Dzongkha Sinhala
Sinhala Dzongkha
Dictionary

Dictionary for personal use only:
Author takes no responsibility for translations
Online version: http://www.bhutan.me/online/dzongkha-sinhala-dictionary-online/

Compiled: Bede Key

Dzongkha Sinhala

ཀ་ཀུ་རུ *noun*
ka ku ru

වට්ටක්කා

vaṭaṭakakaā

ཀ་ཁ་ག་ང་ཆ་བུ *noun*
ka kha ga nga ta bu

ලිපිය

laipaiya

ཀ་ཁ་ག་ང་ཆ་བུ / གཅང་ཡིག / དཔྱང་གསལ / གཅང་ཡིག ཡི་གུ

ཀ་ཁྱིམ *noun*
ka khyim

ටවර්

ṭavara

ཀ་ཁྱིམ / ཀ་རིང་

ཀ་ཆེན *noun*
ka chen

තීරුව

taīrauva

བཅང་ཤིག / ཀ་ཆེན / ཀ་བ / བསོར་གྱས / བཅང་ཤིག ཐུན་རྩོམ

ཀ་ཆེན་མཐུ་ཏོ *noun*
ka chen gu to

කැපිටල්

kaæpaiṭala

བངོག་གཏད / ཐུལ་ས་ཆེ་བ / ཀ་ཆེན་མཐུ་ཏོ / མ་ཐ

ප්‍රාග්ධන

paraāgadhana

བངོག་གཏད / ཐུལ་ས་ཆེ་བ / ཀ་ཆེན་མཐུ་ཏོ / མ་ཐ

ཀ་པ་ལི *noun*
ka pa li

හිස්කබල

haisakabala

ཀ་པ་ལི / ཐོད་པ

ཀ་བ *noun*
kawa

තීරුව

taīrauva

བཅང་ཤིག / ཀ་ཆེན / ཀ་བ / བསོར་གྱས / བཅང་ཤིག ཐུན་རྩོམ

ཀ་བལ *noun*
ka bel

කපු

kapau

ཀ་བལ / ཀ་བལ་སྐུད་པ / ཀ་བལ་ཟོང་ཆ / ཐྲིན་བལ

ཀ་བལ་ཟོང་ཆ *noun*
ka bel zong cha

කපු

kapau

ཀ་བལ / ཀ་བལ་སྐུད་པ / ཀ་བལ་ཟོང་ཆ / ཐྲིན་བལ

ཀ་བལ་སྐུད་པ *noun*
ka bel kudpa

කපු

kapau

ཀ་བལ / ཀ་བལ་སྐུད་པ / ཀ་བལ་ཟོང་ཆ / ཐྲིན་བལ

ཀ་ར *noun*
ka ra

හුණු

hauṇau

දෙහි

daehai

ཏུམ་ཐུང / ཏུམ་ཐུང་ཀུ་བ / ཀ་ར / ཙ་དོག་ཐུ་ལེར / ལན་ཐོག་མེད་པ

ཀ་ར་ཏི *noun*
ka ra ti

කරාවේ

karaāṭae

ཇ་པཎ་གྱི་ལུས་ཚེད་ཁོག་གི་མིང་ / ཀ་ར་ཏི / ལག་བཏེན་ལུས་ཐུལ

ཀ་རིང་ *noun*
ka ring

ටවර්

ṭavara

ཀ་ཁྱིམ / ཀ་རིང་

ཀ་རིམ་ཟུར་ཤོག *noun*
ka rim zur shok

දර්ශකය

daraśakaya

ཐུན་མཚོ / ཀ་རིམ་ཟུར་ཤོག

ཀང་གེར་སི *noun*
kang geresi

කොංග්‌රසය

kaeāṁgarasaya

འཛོམས་འདུ / ཀང་གེར་སི / ཕྱིད་ངོན་ཚོགས་པ

ཀམ་པིའུ་ཏ *noun*
kam piu ta

පරිගණක

paraigaṇaka

ཀཱཝ *noun*
kawa

ජැවිය

jaæṭaiya

ཤྲའི་འབབ་ཁྲེགས / ཤྲ་འཛིན / ཤྲ་བཏགས་ས / ཤྲ་ཁྲུགས / ཀཱཝ

පියර්

paiyara

ཤྲའི་འབབ་ཁྲེགས / ཤྲ་འཛིན / ཤྲ་བཏགས་ས / ཤྲ་ཁྲུགས / ཀཱཝ

ཀཱམ *noun*
kama

කර්මය

karamaya

ཐུ་འབྲས / ཀཱམ / ལས / ལས་འབྲས / འཚིན་ལས

ཀཱ་ཕི *noun*
ka pi

කෝපි

kaeāpai

ཀེན་ཌམ *noun*
ken dam

කොන්ඩම්

kaeānaḍama

ཀེན་ཌམ / མཚན་ཤུགས

ཀི་ལི *noun*
ki li

වැලමිට

vaælamaiṭa

ལེན་ཚ་བཟུམ / ཀི་ལི / ལག་པའི་ཀི་ལི / ཟུར་ཁུག་ངབ་ཐིག

ཀུ་ཏོ *noun*
ku to

කූඩය

kaūḍaya

ཡར་ངང་ངང་ཕུ / ཏུ་རིལ་བསྡུགས་སའི་ཏོད / ཀུ་ཏོ / ལག་གཟེམ / ལག་གཟེམ་གང་ / ཏི་ཏུ་ཕྱམ་མ་འབྲ་བའི་ཐེ

ཀུ་ཁ *noun*
kaūḍaya

ඉ.ස්.ස්.ස.ස.ස

གོ་བ *noun*

kowa

ཟཱམ

sama

གོ་ཆས / གོ་བ / གོམ་ལས་བཟོ་བ
ཟོ་བའི་སྒོན་ཆས་ཤུ་ཎ / པཱག་གོ

གོ་མ *noun*

ko ma

ཧཱུཀ

haūka

གོ་མ / གོ་མ་གིས་གཟུང་ནི

ཀོཀ་ཀེཅཱ

kaeākakaena

གོ་མ / གོ་མ་གིས་གཟུང་ནི

གོ་མ་གིས་གཟུང་ནི *verb*

ko ma gi zung ni

ཧཱུཀ

haūka

གོ་མ / གོ་མ་གིས་གཟུང་ནི

ཀོཀ་ཀེཅཱ

kaeākakaena

གོ་མ / གོ་མ་གིས་གཟུང་ནི

གོ་རི་ཡེ་མི་ཁུངས *noun*

ko ri yé mi khung

ཀོ་རཱ་ཡ་ཎ

kaeāraiyaānau

གོ་ཁ་ལས་ *noun*

kowa lé zo zowé gyön ché ta bu

ཟཱམ

sama

གོ་ཆས / གོ་བ / གོ་ཁ་ལས་བཟོ་ཁ
ཟོ་བའི་སྒོན་ཆས་ཤུ་ཎ / པཱག་གོ

ཀྱང་ *adv*

kyang

ཨ་ཌ་ཧཻ

adhaika

འདི་ / དཀར་ / དཔག་སྨོ / ཅ་ཙང་ / ཁ་སྐོང་ / ཀྱང་ / ཤུག་པར / ཤུག་ལྷེ / ཤུན་ཐབས / མང་ལུ་ཐེ / གནམ་མེད་ས་མེད / ཤིན་ཏུ / ཡང་

ཨོ་ནཱ་ཝཊ

ōnaævaṭa

འདི་ / ཅ་ཙང་ / ཀྱང་ / གནམ་མེད་ས་མེད / ཤིན་ཏུ / ཡང་

ཏཱཝ

tava

འདི་ / དཀར་ / དཔག་སྨོ / ཅ་ཙང་ / ཁ་སྐོང་ / ཀྱང་ / ཤུག་པར / ཤུག་ལྷེ / ཤུན་ཐབས / མང་ལུ་ཐེ / གནམ་མེད་ས་མེད / ཤིན་ཏུ / ཡང་

ཏཱཝཌཱུ་ཏཱཏ

tavadauraṭata

འདི་ / དཀར་ / དཔག་སྨོ / ཅ་ཙང་ / ཁ་སྐོང་ / ཀྱང་ / ཤུག་པར / ཤུག་ལྷེ / ཤུན་ཐབས / མང་ལུ་ཐེ / གནམ་མེད་ས་མེད / ཤིན་ཏུ / ཡང་

ཌ

da

འདི་ / ཅ་ཙང་ / ཀྱང་ / གནམ་མེད་ས་མེད / ཤིན་ཏུ / ཡང་

ཝཱ

vaī

འདི་ / དང་ / དེ་ཕྱར / འདི་བཟུམ་ཐེ / ཀྱང་ / ཡང་

ཀྱི་ *prep*

kyi

ཌ་ཀ་ཝཱ

dakavaā

ཐོན་པོཏཱས་པ / ཐོན་གས་ལུ / ཐོན་གས་ལུ / ཌ་ཆོ་ཚུན་ཚོད / ཌ་ཚུན / དེ་ལས / བཟླང་ལུ / གིས / ཀུ / ཀྱི་ས / བཏུང་དེ / ཟླབས་ལུ / ཁ་ཤུག་ལུ / ཁ་ཤུག་ལུ / ཁར / ཟློར་ལས / ཀྱི་ས / ལ་སོགས་པ་བཟུམ / ལས / ལུ / ནམ་ལས / ནས / ཉེ་འདབས / ཆུག་ལུ་སོགས / ཐོག་ལུ / ཚུན / ཚུན་ཚོད / ཡར་ཐྱོགས་ཀྱི / ཡར་ཐྱོགས་ལུ / ཡིས / ཟུར་ཁ / གནས་གཞི་ཆ་པའི་ཐྲ་དང་འབ ཀ ཨ ཝ་པའི་ཚོག་ཤུད་ལུ་འཇུག ཏ་ལེར་ན་ ཐྱོགས་ལུ

ཧ་ར་ཧཱ

harahaā

ཐོན་པོཏཱས་པ / གིས / ཀུ / ཀྱི / བཏུང་དེ / ཁར / ཀྱི / ལུ / ཉེ་འདབས / བཏེན་ཏེ / ཡིས / ཟུར་ཁ

ཟཻཏ

saiṭa

ཐོན་པོཏཱས་པ / ཌ་ཆོ་ཚུན་ཚོད / ཌ་ཚུན / དེ་ལས / གིས / ཀུ / ཀྱི / བཏུང་དེ / ཁར / ཀྱི / ལས / ལུ / ནམ་ལས / ནས / ཉེ་འདབས / བཏེན་ཏེ / ཡིས / ཟུར་ཁ

ཝཻ་ཟ་ན

vaisaina

ཐོན་པོཏཱས་པ / ཐོན་གས་ལུ / ཐོན་གས་ལུ / གིས / ཀུ / ཀྱི / བཏུང་དེ / ཁ་ཤུག་ལུ / ཁ་ཤུག་ལུ / ཁར / ཀྱི / ལུ / ཉེ་འདབས / ཆུག་ལུ་སོགས / ཚུན / ཚུན་ཚོད / ཡར་ཐྱོགས་ཀྱི / ཡར་ཐྱོགས་ལུ / ཡིས / ཟུར་ཁ / གནས་གཞི་ཆ་པའི་ཐྲ་དང་འབ ཀ ཨ ཝ་པའི་ཚོག་ཤུད་ལུ་འཇུག ཏ་ལེར་ན་ ཐྱོགས་ལུ

མ་ཌ་ཌཻན

maædaina

ཐོན་པོཏཱས་པ / གིས / ཀུ / ཀྱི / བཏུང་དེ / ཁར / ཀྱི / ལུ / ཉེ་འདབས / བཏེན་ཏེ / ཡིས / ཟུར་ཁ

ལ་བ་ཀ་ཏཱ

labaāgata

ཐོན་པོཏཱས་པ / ཌ་ཆོ་ཚུན་ཚོད / ཌ་ཚུན / དེ་ལས / གིས / ཀུ / ཀྱི / བཏུང་དེ / ཁར / ཀྱི / ལས / ལུ / ནམ་ལས / ནས / ཉེ་འདབས / ཡིས / ཟུར་ཁ

ཌཻ

daī

ཐོན་པོཏཱས་པ / བཟླང་ / བཟླང་ལུ / གིས / ཀུ / ཀྱི / བཏུང་དེ / ཟླབས / ཟླབས་ལུ / ཟླབས་ས / ཁར / ཟློར་ལས / ཀྱི / ལ་སོགས་པ་བཟུམ / ལུ / ནང་ / ནང་འགོད / ནང་འགོད་ལུ / ནང་ལུ / ནང་ན / ནང་ན་ལུ / ངོ་ཐོག་ལུ / ཉེ་འདབས / ར་ / ར་ལུ / ཐོག་ལུ / ཡིས / ཟུར་ཁ

ཨ་ས་ཟེ

osasae

ཐོན་པོཏཱས་པ / གིས / ཀུ / ཀྱི / བཏུང་དེ / ཁར / ཀྱི / ལུ / ཉེ་འདབས / བཏེན་ཏེ / ཡིས / ཟུར་ཁ

ཨ་ཝ་ཏཱ

ivataṭa

ཐོན་པོཏཱས་པ / ཕྱི་ཁ་ལུ / ཕྱི་ཁར / ཌ་ཆོ་ཚུན་ཚོད / ཌ་ཚུན / དེ་ལས / གིས / ཀུ / ཀྱི / བཏུང་དེ / ཁར / ཀྱི / ལས / ལུ / ནམ་ལས / ནས / ཉེ་འདབས / ཡིས / ཟུར་ཁ

ཨ་ཏཱུ་ལ་ཏ

ætaulaṭa

ཐོན་པོཏཱས་པ / བཟླང་ལུ / གིས / ཀུ / ཀྱི / བཏུང་དེ / ཟླབས་ལུ / ཁར / ཟློར་ལས / ཀྱི / ལ་སོགས་པ་བཟུམ / ལུ / ནང་ / ནང་འགོད / ནང་འགོད་ལུ / ནང་ལུ / ནང་ན / ནང་ན་ལུ / ཉེ་འདབས / ཐོག་ལུ / ཡིས / ཟུར་ཁ

ཨ་ཧཻ་ར་ཝ་ན

baæhaæravana

ཐོན་པོཏཱས་པ / ཌ་ཆོ་ཚུན་ཚོད / ཌ་ཚུན / དེ་ལས / གིས / ཀུ / ཀྱི / བཏུང་དེ / ཁར / ཀྱི / ལས / ལུ / ནམ་ལས / ནས / ཉེ་འདབས / ཡིས / ཟུར་ཁ

ཀྲཱམ་ཀཱའི་རྒྱབ *noun*

tram ké gyap

ཝ་ལཻ་ག

valaigaya

ཐ་ཚུ་མི / མཇུག / མཇུག་མ / ཀྲཱམ་ཀཱའི་རྒྱབ / མཇུག ཏིག་ཀྱང་གི་རྒྱབ

ཀྲིག་ཀྲི *adv*

trik tri

ཀཻ་ལཻ་ནཱ་མ

kaelainama

འབབ་ཞིག / བར་ཚད་མེད་པའི / ཅིག་རང་ / ཏ་ཆུ / ཏ་ཆུ་རང་ / དེ་ལ་རང་ / དེ་མ་ཐག་ཏུ / བདེན / བདེན་པ / འདི་གི་ཉེ་མ་རང་ / འདི་གི་ཤུལ་མ་རང་ / འདི་རང་ / འདི་འཕྲོ་ལས་རང་ / དང་པོ / དང་པོ / དང་པོར་ / འཕྲོ་ལས་ཀྱང / ཕྱི་ཚད་ཚད་མེད་པའི / ཏིང་ཁང་ས / འཇམ་ཏོང་ཏུ / ཐུན་མེད / ལངས / ཏེས་བདེན / བོས་ལྡན / བོས་པ / རན་པ / ཐང་ཀར / ཏན་ཏན / ཐོབ་དབང་ / ཐང་ཏང་ཏ / ཐང་ཐང་ཆ / ཀྱེས་ཀ ཨ ཝ ཏ ཡ ཨ ཝ ཏ ཡ ཨ ཝ ཏ ཡ

ནིལ་ར་ཌི

naivaæradai

འབར་ཞིག / བར་ཚད་མེད་པའི / ཅིག་རང་ / བཅོ་པ / བཅོ་པ་རྒྱབ་ནི / ད་ལྟོ / ད་ལྟོ་རང་ / དགེ་བསྡུད་རྒྱབ་ནི / དགེ་བཅོས / དགེ་བཅོས་འབད་ནི / བདེ་ཏོག་ཏུ / བདེན / བདེན་པ / འདི་རང་ / ཏག་ནི / ཏང་པོ / ཏང་པོ / ཏང་པོར་ / འཛོལ་མེད / ཐུན་ཚད་མེད་པའི / ཐུར་བཅོས / ཉིང་སང་པ / འཇམ་ཏོང་ཏུ / དཀའ་ངལ་བསལ་ནི / སྨྲོན་མེད / སྨྲོན་བསལ་ནི / ལངས / ལེགས་བཅོས་འབད་ནི / མ་འཛོལ་བ / དམིགས་བསལ་ཏུས་ཚོད / ཅིས་བདེན / ཅིས་གཏན / ངོ་མཚ / ནོར་བཅོས / ནོ

ནི་ཏི་པཏཱ

naitaipataā

ཙ་ཀྱ་ཀི / ཐ্ཁ་བཏང་ཀི / ཐ্ཁ་ཏོ་ཏོ / ཐ্ཁ་ཏ་ཏོ / ཐ্ཁ་ཚ་ཚད་པ / ལ্ལ་ཆས་ཏོ་ཏོ / གཏན་འཇགས་ང�་ཀི / ཀིག་ཀི

ཀཻ་ལི་ན་མ

kaelainama

འབར་ཞིག / བར་ཚད་མེད་པའི / ཅིག་རང་ / ད་ལྟོ / ད་ལྟོ་རང་ / དེ་ལ་རང་ / ཏེ་མ་ཐག་ཏུ / བདེན / བདེན་པ / འདི་ཀི་ཅེ་མ་རང་ / འདི་ཀི་ཤུལ་མ་རང་ / འདི་རང་ / འདི་འཛོལ་ལས་རང་ / ཏང་པོ / ཏང་པོ / ཏང་པོར་ / འཛོལ་མེད / ཐུན་ཚད་མེད་པའི / ཉིང་སང་པ / འཇམ་ཏོང་ཏུ / ལ্ལ་ཆས་ཏོ་ཏོ / ལངས / ཅིས་བདེན / ཏོས་ལྡན / ཏོས་པ / རན་པ / ཐང་ཀཱ / ཏན་ཏན / ཐོས་བདང་ / ཕང་ཏང་ཏ / ཕང་ཕང་ཆ / ཀིག་ཀི / ཀིག་ཀི / ཁ্ལས་མཐུན / འཚུལ་མེད / ཙམ / ཙ ཙ / ཚར་ལག་ཀུ / ཚར་ལ

ཀཔཏི

kapaṭai

བབ་བཇིད་ཁོག་ཁོ / ལ্ལང་ཏུགས / ངོད་རིལ་རི / མཀུ་བདེ་ཏུགས / མཁྱོགས་ཏུགས / མཁྱོགས་པར / ཉིང་སང་པ / ཐ্ལོ་རིག་ཙན / རིག་པ་ཙན / ཀིག་ཀི / ཀིག་ཀི་ཐ্ལ་ཡོག་ཚུགས་པའི་བཅ་ঞ্ཏ / གཡོ་ঞ্ལ་ཙན / གཟི་བཇིད་ཁོག་ཁོ

ཨ་ཅ་ཏ

ucaita

འབར་ཞིག / བར་ཚད་མེད་པའི / ཆ་འཛོག་ཙན / ཅིག་རང་ / ད་ལྟོ / ད་ལྟོ་རང་ / བདེན / བདེན་པ / འདི་རང་ / ཏང་པོ / ཏང་པོ / ཏང་པོར་ / འཛོལ་མེད / ཐུ་མཚན་ལྡན་པའི / ཐུན་ཚད་མེད་པའི / ཉིང་སང་པ / འཇའ་རིས་ཆོ / འཇམ་ཏོང་ཏུ / ཐ্ལོ་མེད / ལངས / ལེགས་ཤོམ / ཅིས་བདེན / ངོ་མ / འཛོལ་བདག་ཡོད་པའི / འཛོལ་ལྡན / འཛོལ་པ / འཛོལ་ཤིང་འཚམས་པའི / རན་པ / རན་ཏོག་ཏུ / ཕང་ཀཱ / ཏན་ཏན / ཐོས་བདང་ / ཕང་ཏང་ཏ / ཕང་ཕང་ཆ / ཀིག་ཀི / ཀིག་ཀི / ཁ্ལས་ཀ / འཚུ

ཨ་ཅ་ཏ

ucaita

འབར་ཞིག / བར་ཚད་མེད་པའི / ཆ་འཛོག་ཙན / ཅིག་རང་ / ད་ལྟོ / ད་ལྟོ་རང་ / བདེན / བདེན་པ / འདི་རང་ / ཏང་པོ / ཏང་པོ / ཏང་པོར་ / འཛོལ་མེད / ཐུ་མཚན་ལྡན་པའི / ཐུན་ཚད་མེད་པའི / ཉིང་སང་པ / འཇའ་རིས་ཆོ / འཇམ་ཏོང་ཏུ / ཐ্ལོ་མེད / ལངས / ལེགས་ཤོམ / ཅིས་བདེན / ངོ་མ / འཛོལ་བདག་ཡོད་པའི / འཛོལ་ལྡན / འཛོལ་པ / འཛོལ་ཤིང་འཚམས་པའི / རན་པ / རན་ཏོག་ཏུ / ཕང་ཀཱ / ཏན་ཏན / ཐོས་བདང་ / ཕང་ཏང་ཏ / ཕང་ཕང་ཆ / ཀིག་ཀི / ཀིག་ཀི / ཁ্ལས་ཀ / འཚ

ཨ་ཡ་ཏ་ཡ

ayaitaiya

ད་ལྟོ་རང་ / བདག་ངང་ / བདེན / བདེན་པ / ཏང་ཏོ / ཏང་ཏོ / ཏང་ཏོར / འཛོལ་མེད / ཐུ་ཐོར / ཁ্ལང་ཚོས / ཁ্ལང་ཆུས / ལ্ལོ་ནི་ལ / མ་འཛོལ་བ / ཅིས་བདེན / ཏན་ཏན / ཐོས་ངང་ / ཀིག་ཀི / ཀིག་ཀི / ཁ্ལས / ཁ্ལས་ཀ་ཡུག / ཁ্ལས་ཁ্ལ / ཁ্ལ་ཁ্ལ / ཁ্ལ་ཁ্ལ / ཁ্ལ / ཁ্ལ /

ཁ *noun*

kha

ཧཱཱ

bhaāṣaā

ཁ / ཁ་སྐད / སྐད་ཆར། / ལེགས་སྨྲར / གསལ་བཤད

ཧཱཱ

bhaāṣaāmaya

ཁ / ཁ་སྐད / སྐད་ཆར། / ལེགས་སྨྲར / གསལ་བཤད

ཧཱཱ

bhaāṣaāva

ཁ / ཁ་སྐད / སྐད་ཆར། / ལེགས་སྨྲར / གསལ་བཤད

ཌཻ

daiva

ཁ / ཁ་སྐད / སྐད་ཆར། / ལེགས་སྨྲར / གསལ་བཤད

ཀཏཱ

kataāva

འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས / རྒྱལ་རབས / ཐུང་རབས / ཁ / ཁ་སྐད / ཁ་འཛིན་གྱི / སྐད་ཆར། / ལེགས་སྨྲར / ཟླ / ལོ་རྒྱུས / ཟླ་སྐལ་གྱི / གནས་རྒྱུ / གསལ་བཤད / བཤད་ཟླ / བཤད་ཟླ་གཅིག་གི / ཕྱང་ / གསུང་ཡིག / གསུང་ཡིག་གནང་གི / གསུང་བཤད

ཌཱ

daḷadaā

ཁ / ས

ཁ་གཏང་ *verb*

kha tang ni

ཨཔཧཱས

apahaāsa

ཐུང་སྐད / ཐུང་སྐད་རྒྱབ་གི / ཁ་གཏང་གི / ཁྱད་དུ་གསོང་པ / སྐད་པ་བཏབ་གི / ཐང་ཆུང་ / མཚོ་ཆུང་ / ཁྱད་གསོང

པཧཱདཱིམ

paharadaīma

དཀའ་ཚོར / དཀའ་ཚོར་བདད་གི / ཚོར་ཏུང་བདད་གི / ཚོར་འཛིང་བདད་གི / ཐུབ་སྐད་རྒྱབ་གི / ཁ་གཏང་བ / ཁ་གཏང་གི / སྨྱོན་བཚོད་བདད་གི / སྨྱོན་བཚོད་དྲག་པོ / གཙོ་བ / གཙོ་འཚུབ / གཙོ་འཚུབ་བགཡ་གི / གཙོ་པ་བཀལ་གི / བརླས་བཅོས་བདད་གི / འཚུབ་ནང་བཏབ་གི / དབང་གཙོན / དབང་གཙོན་བདད་གི

ཨཱཏཱཧཱར

parahaāraya

ཁ / ཁ་ཁ / ཁ་ཁ / ཁ / ཁ /

ཀཱིཪིམ
kairīma

ཕྱོགས་ལྷ / སྒྲགས་ཏེ / ཁ་ཕྱག་ལྷ / ལྷ / ཚུན / ཚུན་ཆོང

ཨིහත
ihata

ཕྱོགས་ལྷ / བཟླང་ལྷ / སྐབས་ལྷ / ཁ་ཕྱག་ལྷ / ཁར / སྐོར་ལས / ལ་ས་ཕོགས་པ་བཟུམ / ལྷ / ལྷག་ལྷ་ས་ཕོགས / ཐོག་ལྷ / ཡར་ཕྱོགས་ཀྱིས / ཡར་ཕྱོགས་སུ / གནས་གཞི་ཐོན་པའི་ཐྲ་དང་འབར ཤ་ཅི་ལ་བའི་ཆོག་ཕད་ལྷ་ཁ་ལས་ཀ་ཁ་ཕྱོགས་ཀ

දකව්වා
dakavaā

ཐོ་ལོགས་ཀ / ཕྱོགས་ལྷ / ཕྱོགས་ལྷ / ད་ཐོ་ཚུན་ཆོང / ད་ཚུན / དེ་ལས / བཟླང་ལྷ / གཡས / ཀ / ཀྱིས / བཏུད་དེ / སྐབས་ལྷ / ཁ་ཕྱག་ལྷ / ཁ་ཕྱག་ལྷ / ཁར / སྐོར་ལས / ཀྱིས / ལ་ས་ཕོགས་པ་བཟུམ / ལས / ལྷ / ནམ་ལས / ནས / ཉེ་འདབས / ལྷག་ལྷ་ས་ཕོགས / ཐོག་ལྷ / ཚུན / ཚུན་ཆོང / ཡར་ཕྱོགས་ཀྱིས / ཡར་ཕྱོགས་སུ / ཡིས / ཟླ་བ་ཀ / གནས་གཞི་ཐོན་པའི་ཐྲ་དང་འབར ཤ་ཅི་ལ་བའི་ཆོག་ཕད་ལྷ་ཁ་ལས་ཀ་ཁ་ཕྱོགས་ཀ

අවදි
avadai

ཕྱོགས་ལྷ / ཏན་ཆོར་ཡོད་པ / བཟླང་ལྷ / སྐབས་ལྷ / ཁ་ཕྱག་ལྷ / ཁར / སྐོར་ལས / ལ་ས་ཕོགས་པ་བཟུམ / ཚོང་ནི / ལྷ / གཞིད་ཐུང་ནི / གཞིད་མ་ལོག་པར / གཞིད་མ་ལོག་པར / གཞིད་གང་ཏེ / གཞིད་ཏཱིག་ནི / / གཞིད་ཆོར་བཞུག་ནི / གཞིད་ཆོར་ནི / ལྷག་ལྷ་ས་ཕོགས / ཐོག་ལྷ / ཡར་ཕྱོགས་ཀྱིས / ཡར་ཕྱོགས་སུ / གནས་གཞི་ཐོ ན་པའི་ཐྲ་དང་འབེལ་བའི་ཆོག་ཕད་ལྷ་ཁ་ལས་ཀ་ཁ་ཕྱོགས་ཀ

ཁ་ཐུན
kha tün — noun

යාචිඤාව
yaācañaāva

ཁ་ཐུན / ཐོན་ལས / གསོལ་འདེབས / ཞུ་གསོལ / ཞུ་བ

ඉල්ලුම
ilalauma

བདེན་བཤད / འཛིན་ཆགས་ལོང་ནི / འཛིན་པ / ངོས་པ / ངོས་པ་བགོད་ནི / འཇི་ནི / འཇི་ཟད་ཀྱིས་ནི / ཏི་བ་ངལ་ནི / དགག་པ / དགག་པ་ཀྱིས་ནི / དགོས་བཙོང / དགོ་ནི / དགོས་འཛིན / དཀའ་ངལ / དཀའ་ཐུབ / ཁ་ཐུན / ཁ་ཐུན་གཏང་ནི / ཆགས་འཛིན / ཆགས་འཛིན་བསྒྲེད་ནི / / ཆགས་བགོད / ཁྱད / ལན་ཀྱིས་དགོས / ཐོ་ངང་བསྡུན་ནི / ཐོ་འཛིན་བསྒྲེད་ནི / ཐོན་ལས / ཐོན་ལས་ཐབས་ནི / ཐན་ཐོན / ཤ་ཅི / ཤ་ཅི་བསྒྲེད་ནི / ཤ་འཛིན

ཁ་ཐུན་གཏང་ནི
kha tün tang ni — verb

ඉල්ලුම
ilalauma

བདེན་བཤད / འཛིན་ཆགས་ལོང་ནི / འཛིན་པ / ངོས་པ / ངོས་པ་བགོད་ནི / འཇི་ནི / འཇི་ཟད་ཀྱིས་ནི / ཏི་བ་ངལ་ནི / དགག་པ / དགག་པ་ཀྱིས་ནི / དགོས་བཙོང / དགོ་ནི / དགོས་འཛིན / ངལ་ཐུབ / ཁ་ཐུན / ཁ་ཐུན་གཏང་ནི / ཆགས་འཛིན / ཆགས་འཛིན་བསྒྲེད་ནི / / ཆགས་བགོད / ཁྱད / ལན་ཀྱིས་ནི / ཐོ་ངང་ཐོ / ཐོ་ངང་ཐོ / ཐོ་ངང་ཐོ / ཐོ་ངང་ཐོ / ཐ / ཐ / ཐ

ཁ་མཁས་དྲགས adj
kha khé drak

วียกส์ท
vayakata

ཁ་བདེ་ལྡེ་བདེ / ཁ་མཁས་དྲགས

ཁ་མཐུན་པའི adv
kha tün pé

เอกต
ekaṭa

ཁ་མཐུན་པའི / མོས་མཐུན་ཀྱི / མ་ཉམ་གཅིག
གཅིག་ཁར

ঘন
ghana

འགོར་ཆེ་བ / དེབ་སྦྲང / ངོད་ཅིལ་རི / ཏོག་ངོག་ཅིལ་རི / ཐུང་ངུགས / ཏིལ་ཐུམ / ཐུ་པཀ་པ / ཁ་འཚམས་པའི / ཁ་མཐུན་པའི / ཐོངས་འཕེལ་པའི་ཐུན / ལེ་ཤ་ཡོང་པའི་ངོན / ལེགས་པོམ / ཐོ་གཏང་ཚུགས་པ / དམིགས་བསལ་མཐུན་བཤེས / ཉིལ་ཐུམ / ཕོན་ཆེ་བ / རིག་པ་དམན་པ / ཐ་ཀྱག་ཀྱ / ཁན་ཁན / གཏོས་ཆེ་བ / ཚུན་ཁན / ལྷག་ལག / མཐུག་ཚོད / གཞན་ངང་མ་འདྲ་བའི་འཚམ་ཏོག་ཏོ

ཁ་མི་བཟེང་ནི verb
kha mi zé ni

คสล
kasala

ཁ་མི་བཟེང་ནི / ཁས་མི་ལེན་ནི / མི་ཉན་ནི

ཁ་མི་འཚམས noun
kha mi champa

วےนส
vaenasa

མཚོག་ལྡན / ཁ་མི་འཚམས / ཁྲུང་འཕགས / ཁྲུང་ཡར / མ་མཐུན་ཁ / བས་མ་འཚར་བཟུན / སོ་སོ / ཐ་དད / དཔྱ་བ

අසමානතාව
asamaānataāva

ཁ་མི་འཚམས / ཁྲུང་ཡར / མ་མཐུན་ཁ / བས་མ་འཚར་བཟུན / དཔྱ་བ

ཁ་མེང་ལྷེ་མེང adj
kha mé ché mé

สิหไนั
saihaina

ཕྱ་ལྷེས་ལྷེས / ཕྱ་ས་ས / ཕྱེ་ཆ / ཚུང་ཀུ / ངན་ཀུ / ཕྱ་ཆི་ཆི / འཕྲུང་ཁྲལས་མེད་པའི / ཁ་མེང་ལྷེ་མེང / ཚ་ས་ས / ཐོན་ལྷོས་ཚུང་བའི / ཉཱ་ཤ་ཡོ / ས་ས / ཤན་ལ་ཡོས
/ ཐ་བ / ཤན་འགོགས

ดูบ่ล
daubala

ཕྱ་ལྷེས་ལྷེས / ཕྱ་ས་ས / ཆགས་འཛམ་ངན་ལྡན / ཚུང་ཀུ
/ འཛམ་ཐུག་ཁ / འཛམ་ཏོང་ཏོ / ཐུམས་ལ་ཁེ་ཅན / འཕྲུང་ཁྲལ་མེད་པའི / ཁ་མེང་ལྷེ་མེང / ཐོན་ལྷོས་ཚུང་བའི / མི་གསལ་བའི / ནུས་མེད / ཉཱ་ཤ་ས་ས / རབ་རིས / གསལ་ཏོག་ཏོ་མེད་པའི / ས་མས་ཚུང་ / ཤུགས་མེད
/ ཐ་བ / ཤན་འགོགས / གཞོན་ནམ

ดูอ์วล
dauravala

ཕྱ་ལྷེས་ལྷེས / ཕྱ་ས་ས / ཆགས་འཛམ་ངན་ལྡན / ཚུང་ཀུ
/ འཛམ་ཐུག་ཁ / འཛམ་ཏོང་ཏོ / ཐུམས་ལ་ཁེ་ཅན / འཕྲུང་ཁྲལ་མེད་པའི / ཁ་མེང་ལྷེ་མེང / ཐོན་ལྷོས་ཚུང་བའི / མི་གསལ་བའི / ནུས་མེད / ཉཱ་ཤ་ས་ས / རབ་རིས / གསལ་ཏོག་ཏོ་མེད་པའི / ས་མས་ཚུང་ / ཤུགས་མེད
/ ཤུགས་ཕན་ནི / ཐ་ཀ / ཤན་ཁ / ཤན་ཁ / ཤན་ཁ

ཁ་རུབ་སྦེ་གསང་བྱེ། *verb*

kha rup bé sé ni

ලින්චි

lainaca

ཁ་རུབ་སྦེ་གསང་བྱེ། / རུབ་སྦེ་གསང་བྱེ།

ཁ་རྗེ། *noun*

kha jé

ඉරණම

iraṇama

ཁ་རྗེ། / འགས་སྐལ། / འགས་དབང་། / གནས་བཟློས། / བསོད་ནམས། / ཡོངས་རྫོགས།

ලකී

lakaī

དགའ་ཏོག་ཏོ། / དགའ་བའི། / ཁ་རྗེ། / ཕོས་འབབ་ལྟན་པའི། / ལྷབས་ལེགས།

සතුටු

satauṭau

འཛོད་ཆགས། / འཛོད་པ། / འཛོད་པའི་ངོན། / འཇི་ཆེ། / དགའ་ཏོག་ཏོ། / དགའ་བའི། / དགོས་འཛོད། / ཕྱིན་ཟླས་ཅན། / ཁ་རྗེ། / ཟླུང་འཁམ་ཅན། / ཟླ་ངང་བསྡུན་ནི། / ཁམས་དགའ་བའི། / ཕོས་འབབ་ལྟན་པའི། / ཁ་ལ། / རེ་པའི་ངོན། / ས་མས་ངང་འཁྱོལ་ནི། / ས་མས་དགའ་བསྡུག་ནི། / གསོལ་འདེབས། / གསོལ་མཁན་བཏབ་ནི། / ལྷབས་ལེགས། / ཡིད་སྨོན། / ཡིད་ཟླ་བའི། / ཡིད་ཚོམ་བསྡུག་ནི། / ཞེ་སའི་ཆོས། / ཕན་ཡོན། / ཁ་ལ། / ཁ་ལ་ལུས་ལ་ནི།

ප්‍රීතිමත්

paraītaimata

དགའ་ཏོག་ཏོ། / དགའ་བའི། / ཁ་རྗེ། / ཕོས་འབབ་ལྟན་པའི། / ལྷབས་ལེགས།

ཁ་རྗེ་མེད་པའི། *adj*

kha jé mé pé

අවාසනාවන්ත

avaāsanaāvanata

ཁ་རྗེ་མེད་པའི། / ལྷུ་བའི། / ལས་འགྲོ་མ་འགྲོ་བའི། / སྐོ་འགྲོ་བ་བསྡུད་དགོ་པའི། / ཆུང་ཙ་ཆུང་པའི། / མ་དགའ་བའི། / མ་ལོག་པའི། / ཕོས་འབབ་མེད་པའི། / ས་ལས་ཁར་ལོག་པའི།

ཁ་ལག་འཁྱུ་ནི། *verb*

kha lak khyu ni

වොෂ්

vaeāṣa

ཆུ་ཁྲིས་བཀྱག་འབག་ནི། / ཆུ་འཁྱུ་ནི། / ཁ་ལག་འཁྱུ་ནི། / ཁྱུས་འབད་ནི།

ཁ་ལས་བསྒྱུག་ནི། *verb*

kha lé kyuk ni

වමනය

vamanaya

ཁ་ལས་བསྒྱུག་ནི། / ཁ་ལས་ལོག་ནི།

ཁ་ལས་ལོག་ནི། *verb*

kha lé lok ni

වමනය

vamanaya

ཁ་ལས་བསྒྱུག་ནི། / ཁ་ལས་ལོག་ནི།

ཁ་ལས་སྨན་པའི་ཐོ། *noun*

kha lé lap pé lo

වචනය

vacanaya

ཁ་ལས་སྨན་པའི་ཐོ། / ཁས་ལེན། / ཐོ། / གནས་ཚུལ། / གཏམ། / གཏམ་དང་ལོ་རྒྱུས་ཤུ་ཊུ / ཚིག་རྩོར་ས་ལོ། / ཚིག་ཐོར་ཅི་ཤུ་ཊུ / སྨན་པའི་ཚིག། གཏམ་དང་ཚིག་གསུམ་ཤུ་ཊུ / ཚིག ཕེང་ཚིག ཚིག་འགྲུ

ཁ་ལྷན་ནི། *verb*

kha lhen ni

හාදුව

haādauva

ཁ་ལྷན་ནི། / ཌ / ཌ་ནུ / ཌ་བཀལ་ནི།

ཁ་ཤགས། *noun*

kha shak

කතිකාව

kataikaāva

ཡིག་བསྡུར / ཡིག་བཀད / འཛིང་ / ཁ་ཤགས / ཚོགས་བཀད / འཛས་ཐོར / ཐོད་ཀན་ནི / ཐོ་ཤགས / ཡིག་ཤུགས།

රණ්ඩු

raṇaḍau

འབད་ཐོས། / གཙོ་ལེན / འཛིན་བསྡུར / འཛིང་ / ཁ་ཤགས / ཁ་འཛས་ཚོག་འཛས / མ་འཛིག་པ / དམག་ཀུལ་ནི། / དམག་འཛས / ཚོགས་ཀན / འཛས་ཐོར / ཐོད་ཀན / ཐོད་ལྟེན / ཐོད་ཐུགས / ཐོད་པ / དམག་འཛུག / འཛས་ཐོད། / ཐོད་ལ་ཕྱིན / ཐོད་ཐུ་ཤ / ཐ་ལ / ཁ་ཤགས / ཁ་ལ་ལ / ཁ་ལ་ལ / ཁ་ལ / ཁ་ལ / ཁ / ཁ / ཁ

ཁག་ཆེ་དྲགས *adj*
khak ché drak

බරපතලකම
barapatalakama

དོན་ལས་སྒེ / གལ་ཆེན / ཁག་ཆེ་དྲགས / གནད་གལ་ལོ་སྒེ / ཉེན་ཆེན / ཚབས་ཆེན / འཚྱོལ་ཆན

විශිෂ්ට
vaiśaiṣaṭa

སྟོན / མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ / མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའི / གལ་ཆེན / གོ་ཡར་དྲགས / ཁག་ཆེ་དྲགས / ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི / ཁྱད་འཕགས་ཆན / ཐུན་ཚད་ཆེན / ལེ་ཤ / ངོ་མཚར་ཆེ་ཏོག་ཏོ / ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི / ས་གོ་སྟོན / ཡོངས་གྲགས / བཟང་ལམ་ལམ / གཙེ་བཟོད་ཆན

පරධාන
paradhaāna

སྟོན / ཞེ་མེག་བུ / དུས་ཚོད / གལ་ཆེ་ཧོས / གལ་ཆན / གོ་གནས་ཆ་ཤུ་བུ / རྒྱ་ཆེ་དྲགས / རྒྱ་ཁྱོན / ཁག་ཆེ་དྲགས / ལེ་ཤ / ར་བཞི་བཅིམ / ཤེར་ཆོ / ཐལས་ལམ / ཐལས་ཤེས / མཐོ / མཐོ་དྲགས / མཐོ་ཚད / མཐོ་བ / གསོ་ཥོ / ཡོངས་གྲགས / གཞུང་

වැදගත්
vaædagata

གལ་ཆེ་ཧོས / གལ་ཆན / གལ་ཆེ་བའི / ཁག་ཆེ་དྲགས / ཁག་ཆེ་བའི / ཆ་ཆན / ཀོ་ཥོ / དཀར་ཆན / གཞུང་

මහා
mahaā

སྟོན / མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ / དུས་ཚོད / གལ་ཆན / གོ་གནས་ཆ་ཤུ་བུ / རྒྱ་ཆེ་དྲགས / རྒྱ་ཁྱོན / ཁག་ཆེ་དྲགས / ཁྱད་འཕགས་ཆན / ལེ་ཤ / ར་བཞི་བཅིམ / ཤེར་ཆོ / མཐོ / མཐོ་དྲགས / མཐོ་ཚད / མཐོ་བ / ཡོངས་གྲགས / བཟང་ལམ་ལམ / གཙེ་བཟོད་ཆན

දරුණු
darauṇau

དམ་དྲགས / བདེ་ཏོག་ཏོ་མེད་པ / དོན་ལས་སྒེ / འཇོག་སེ་གོ / འཇོལ་བ་ཐོ / གལ་ཆན / ཐུང་ཉེས / ཁག་ཆེ་དྲགས / མ་བཏུབ་པ་ཐོ / གནག་ལོག་ལོ་ཐེ / ཏམ་བའི / ཏམ་སེ་ཥ / ཏམ་ཏོ་ཏོ / ཉེན་ཆན / ཤུགས་ཆན / ཁྲིས་ཆ་ཤུ་བུ / ཁྲོ་གཏུམ་ཆན / ཚབས་ཆེན / འཚྱོལ་ཆན / གཏུམ་དྲགས

තදබල
tadabala

དམ་དྲགས / དོན་ལས་སྒེ / གལ་ཆན / ཁག་ཆེ་དྲགས / གནག་ལོག་ལོ་ཐེ / ཉེན་ཆན / ཤུགས་ཆན / ཁྲིས་ཆ་ཤུ་བུ / ཁྲོ་གཏུམ་ཆན / ཚབས་ཆེན / འཚྱོལ་ཆན / ཐུབ་དྲགས / གཏུམ་དྲགས

අසාධ්‍ය
asaādhaya

བཙོ་ཐབས་མེད་པ / དམ་དྲགས / དོན་ལས་སྒེ / དྲག་ཐབས་མེད་པ / གལ་ཆན / བསྐྱར་ཐབས་མེད་པ / ཁག་ཆེ་དྲགས / གནག་ལོག་ལོ་ཐེ / ནང་ཤུ་བུ / ཉེན་ཆན / ཤུགས་ཆན / ཤུ་བ་ཤུ་བུ / ཁྲིས་ཆ་ཤུ་བུ / ཁྲོ་གཏུམ་ཆན / ཚབས་ཆེན / འཚྱོལ་ཆན / འཚྱོལ་དྲགས / གཏུམ་དྲགས

අවශ්‍යයි
avaśayayai

མེད་ཏུ་མི་རྩང་བའི / ངེས་པར་ཏུ་དགོས་པའི / ངེས་པར་མཁོ་བའི / ཐལས་མེད་པའི / ཁག་ཆེ་ཧོས / ཁག་ཆེ་ཆ / ཁ་ཏོག་ཏོ / ཁ་ཏོ / ཁ་ཏོ / ཁ

ཁང་མིག་སྒོ་མིག
noun
khang mik go mik

अभयवकाश
abhayavakaāśa

བར་སྟང་ / ཆགས་གནས། / ཆགས་ཡུལ / ཐོང་ས / དུས་ཡུན / ནམ་མཁའ / གནས་སྟངས / གནས་ཚད / རང་དབང་ / ས་ཕྱོགས / ས་གོ / ས་ཁོངས / ས་གནས / ས་སྟོང་ / ཉམས་ཐོབ་པ / ཡངས་པ / ཡངས་པའི་ཚོར་བ / ཁང་མིག་སྒོ་མིག / ཐག་ཕྱིག ནག་ཕྱིག

कामरय
kaāmaraya

བར་སྟང་ / བཅའ་མར་མ་གཏོགས་པར་ཐོང་ནི / ཆགས་གནས། / བཅག་ནི / ཆགས་ཡུལ / ཚད་ནི / ཐོང་ཁྱིམ / ཐོང་ས / ཐོང་ཁྲི / དྲ་ནི / སྒྲ་བཟུང་ནི / དུས་ཡུན / རྒྱང་བཏོག་ནི / ཁང་མིག / ལྟ་འགན / ནམ་མཁའ / གནས / གནད་དོན / གནས་སྟངས / གནས་ཚད / ཕལ་ནི / ཕོག་ནི / རང་དབང་ / ས་ཕྱོགས / ས་གོ / ས་ཁོངས / ས་གནས / ས་སྟོང་ / ཁེམས་བར་ཕོག་ནི / སོ་སྐྱེ་ནི / བཏོག་ནི / བཏོན་ནི / འཚོལ་ཐོབ་པ / བཏུབ་ནི / ཡངས་པ / ཡངས་པའི་ཚོར་བ / ཞལ་འཛོམས་ཁང་ / ཁང་མིག སྒོ་མིག /

ततातवय
tatatavaya

བར་སྟང་ / ཆགས་གནས། / ཆགས་ཡུལ / འཆར་སྟང་ / འཆར་གཟུགས / ཆིས་ལག་ཏུལ / ཐོང་ཁྱིམ / ཐོང་ས / ཐོང་ཚངས / ཐོང་སྟངས / ཐོང་ཁྲི / དུས་ཡུན / རྒྱལ་ཁབ / ལྟ་འགན / ཐོག་ཏིག་གནས་སྟངས / ནམ་མཁའ / སྟང་བ / གནས / གནད་དོན / གནས་སྟངས / གནས་ཚད / མངའ་ཐེ / ཉེ་འཚོར / རང་དབང་ / རང་བཞིན་གནས་སྟངས / རང་བཞིན་མཐའ་ཐོར་གནས་སྟངས / ས་ཕྱོགས / ས་ཁོངས / ས་གནས / ས་ཐོག / ས་ཁོངས / ས་ཕྱོར / མཐའ་ཐོར / འཚོད་ཁང་ / ཁཏོ་ཁང / ཁཏོ་ཁང / ཡངས་པ / ཡངས་པའི་ཚོར་བ / ཁཱཏུ

ساثانایا
sathaānaya

འབབ་ཚུགས / བར་སྟང་ / ཆགས་གནས། / ཆགས་ཡུལ / ཐོང་ཁྱིམ / ཐོང་ས / ཐོང་ཚངས / ཐོང་ཁྲི / ཏ་ས / ཐུ་ཡུན / ཆུ་བཟློག་ཁ་ལྟར / ཁང་མིག / ལྟ་འགན / ལས་གཡོག་ཞེ་བ / ངམ་ཁ / ནམ་མཁའ / ཐང་ས / གནས / གནད་དོན / གནས་སྟངས / གནས་ཚད / རང་དབང་ / ས་ཕྱོགས / ས་ཁོངས / ས་ཕོ / ས་ཁོངས / ས་ཁ / ས་ཕྱོར / ས་ཆོགས / ཁེམས་ཐར་ཐོག་ནི / ས་ཕྱེ་ནི / བཏོག་ནི / ཁ་ཏོ / ཁ་ཁ / ཁ / ཁ /

ཁར། *prep*

khar

ཡུතુ

yautau

བཟླང་ལྷ / སྐབས་ལྷ / ཁར / སྐོར་ལས / ལ་སོགས་པ་བཟླམ / ལྷ

** හරහා**

harahaā

སྒོ་བོགས་ཁ / གྲེས / ཀུ / ཀྱིས / བརྒྱུད་དེ / ཁར / ཀྱིས / ལྷ / ཉེ་འདབས / བརྟེན་ཏེ / ཡིས / ཟུར་ཁ

සිට

saiṭa

སྒོ་བོགས་ཁ / ངོ་སྙོ་ཚུན་ཚོད / ངོ་ཚུན / དེ་ལས / གྲེས / ལྷ / ཀྱིས / བརྒྱུད་དེ / ཁར / ཀྱིས / ལས / ལྷ / ནམ་ལས / ནས / ཉེ་འདབས / བརྟེན་ཏེ / ཡིས / ཟུར་ཁ

විසින්

vaisaina

སྒོ་བོགས་ཁ / ཐོག་ལས་ལྷ / ཐོག་ལས་ལྷ / གྲེས / ཀུ / ཀྱིས / བརྒྱུད་དེ / ཁ་ཕྱུག་ལྷ / ཁ་ཕྱུག་ལྷ / ཁར / ཀྱིས / ལྷ / ཉེ་འདབས / ལྷག་ལྷ་སོགས / ཚུན / ཚུན་ཚོད / ཡར་ཐོག་ལས་ཀྱིས / ཡར་ཐོག་ལས་ལྷ / ཡིས / ཟུར་ཁ / གནས་གཞི་སྟོན་པའི་སྒྲ་དང་འབད ཀ་ལ་བའི་ཚོག་ཕྱད་ལྷ་འཇུག དབེར་ན་ ཐོག་ལས་ལྷ

මැදින්

maædaina

སྒོ་བོགས་ཁ / གྲེས / ཀུ / ཀྱིས / བརྒྱུད་དེ / ཁར / ཀྱིས / ལྷ / ཉེ་འདབས / བརྟེན་ཏེ / ཡིས / ཟུར་ཁ

මත

mata

ཐོག་ལས་ལྷ / སྒྲག་ས་ཏེ / བཟླང་ལྷ / སྐབས་ལྷ / ཁ་ཕྱུག་ལྷ / ཁར / སྐོར་ལས / ལ་སོགས་པ་བཟླམ / ལྷ / ཕྱག་ལྷ / ཚུན / ཚུན་ཚོད

බැහැරවන

baæhaæravana

སྒོ་བོགས་ཁ / ངོ་སྙོ་ཚུན་ཚོད / ངོ་ཚུན / དེ་ལས / གྲེས / ལྷ / ཀྱིས / བརྒྱུད་དེ / ཁར / ཀྱིས / ལས / ལྷ / ནམ་ལས / ནས / ཉེ་འདབས / ཡིས / ཟུར་ཁ

ලබාගත්

labaāgata

སྒོ་བོགས་ཁ / ངོ་སྙོ་ཚུན་ཚོད / ངོ་ཚུན / དེ་ལས / གྲེས / ལྷ / ཀྱིས / བརྒྱུད་དེ / ཁར / ཀྱིས / ལས / ལྷ / ནམ་ལས / ནས / ཉེ་འདབས / ཡིས / ཟུར་ཁ

දී

daī

སྒོ་བོགས་ཁ / བཟླང་ / བཟླང་ལྷ / གྲེས / ཀུ / ཀྱིས / བརྒྱུད་དེ / སྐབས / སྐབས་ལྷ / ཁར / སྐོར་ལས / ཀྱིས / ལ་སོགས་པ་བཟླམ / ལྷ / ངོ་ / ངོ་འགོད / ངོ་འགོད་ལྷ / ངོ་ལྷ / ངོ་ན / ངོ་ན་ལྷ / ཅོ་ཕྱག་ལྷ / ཉེ་འདབས / ཅིང་ / ཅིང་ལྷ / ཕྱག་ལྷ / ཡིས / ཟུར་ཁ

නැඟිට

naæñgaiṭa

ཐོག་ལས་ལྷ / བཟླང་ལྷ / སྐབས་ལྷ / ཁ་ཕྱུག་ལྷ / ཁར / སྐོར་ལས / ལ་སོགས་པ་བཟླམ / ལྷ / ལྷག་ལྷ་སོགས / ཕྱག་ལྷ / ཡར་ཐོག་ལས / ཡར་ཐོག་ལས་ལྷ / གནས་གཞི་སྟོན་པའི་སྒྲ་དང་འབད ཀ་ལ་བའི་ཚོག་ཕྱད་ལྷ་འཇུག དབེར་ན་ ཐོག་ལས་ལྷ

කට

kaṭa

བཟླང་ལྷ / སྐབས་ལྷ / ཁར / སྐོར་ལས / ལ་སོགས་པ་བཟླམ / ལྷ / ཕྱག་ལྷ

ඔසස්සේ

osasae

སྒོ་བོགས་ཁ / ཐོས / ཀུ / ཀྱིས / བརྒྱུད་དེ / ཁར / ཀྱིས / ལྷ / ཉེ་འདབས / བརྟེན་ཏེ / ཡིས / ཟུར་ཁ

ඉහත

ihata

ཐོག་ལས་ལྷ / བཟླང་ལྷ / སྐབས་ལྷ / ཁ་ཕྱུག་ལྷ / ཁར / སྐོར་ལས / ལ་སོགས་པ་བཟླམ / ལྷ / ལྷག་ལྷ་སོགས / ཕྱག་ལྷ / ཡར་ཐོག་ལས / ཡར་ཐོག་ལས་ལྷ / གནས་གཞི་སྟོན་པའི་སྒྲ་ཡང་འབད ཀ་ལ་ཡང་ཚོག་ཕྱད་ལྷ་འཇུག དབེར་ན་ ཐོག

ඉවතට

ivataṭa

སྒོ་བོགས་ཁ / ཕྱི / ཁ་ལྷ / ཕྱི / ཁར / ངོ་སྙོ་ཚུན་ཚོད / ངོ་ཚུན / དེ་ལས / ཐོས / ལ / ཀྱིས / བརྒྱུད་དེ / ཁར / ཀྱིས / ལས / ལྷ / ནམ་ལས / ནས / ཉེ་འདབས / ཡིས / ཟུར་ཁ

ඇතුලට

ætaulaṭa

སྒོ་བོགས་ཁ / བཟླང་ལྷ / ཐོས / ཀུ / ཀྱིས / བརྒྱུད་དེ / སྐབས་ལྷ / ཁར / སྐོར་ལས / ཀྱིས / ལ་སོགས་པ་བཟླམ / ལྷ / ནང་ / ནང་ལས / ནང་ལས་ལ / ནང་ལྷ / ནང་ན / ནང་ན་ལྷ / ཉེ་འདབས / ཚོག་ལྷ / ཡིས / ཟུར་ཁ

අවදි

avadai

ཐོག་ལྷ / ཏ་ན་ཚོར་ཡོད་པ / བཟླང་ལྷ / སྐབས་ལྷ / ཁ་ཕྱུག་ལྷ / ཁར / སྐོར་ལས / ལ་སོགས་པ་བཟླམ / ཚོང་ཅི / ལ / གཞིད་ཚོང་ཅི / གཞིད་མ་ཡོག་པར / གཞིད་ཁ་ཡོག་པར / གཞིད་ལས་ནི / གཞིད་ངལ་ཡོག་ནི / གཞིད་ཚོར་ཅན་ནི / ལྷག་ལྷ་སོགས / ཕྱག་ལྷ / ཡར་ཐོག་ལྷ / ཡར་ཐོག་ལ / ནམ་ལས / ནས / ཉེ་འདབས / ཡིས / ཟུར་ཁ / ནན་ཁ་ཡོ་ཡ་ཡོ་ཡ་ཡ་ཡ / ཕ / ཕ / ཕ

ཁུ
noun

khu

ᱥᱟᱯᱽᱛᱷᱟ

saūpa

ཁུ / ཁུ་བ / ཤ་ཁུ / ཤ་ᠪᠠᠨ / ᠬᠣᠨ/ཁུ་ᠬᠤ

ᱥᱩᱯᱮ

saupa

ཁུ / ཁུ་བ / ཤ་ཁུ / ᠬᠣᠨ/ཁུ་ᠬᠤ

ཁུ་བ
noun

khuwa

ᱥᱩᱠᱟᱨᱚ

śaukara

བཎ་ཁུ / ཁུ་བ / ལ་ས᠍ོན / ᱵᱤᱞᱟᱜᱮ

ᱥᱩᱯᱽᱛᱷᱟ

saūpa

ཁུ / ཁུ་བ / ཤ་ཁུ / ཤ་ᠪᠠᠨ / ᠬᠣᠨ/ཁུ་ᠬᠤ

ᱥᱩᱯᱮ

saupa

ཁུ / ཁུ་བ / ཤ་ཁུ / ᠬᠣᠨ/ཁུ་ᠬᠤ

ཁུ་སིམ་སི
adj

khu sim si

ᨣᨾᨯᨾ

naævata

ད་ᄎᄂᄋ / ད་ᄒᄋᄂᄋ / ད་ᄒᄋᄂᄋᄋᄂᄋ / ད་ᄒᄅᄂᄋ / ད᠍ེ་ᠪᠠᠨ/ᠬᠣᠨ / ᠳᠠᠪᠠᠨ/ᠬᠣᠨ / ᠬᠠᠨᠳᠠᠪᠠᠨ/ᠬᠣᠨ / ᠬᠣ

ཁུར་ཆ
noun

khur cha

ഭാണ്ഡ

bhaāṇaḍa

བདལ་གླ / ངོས / ངོས་གླ / ཐུ་ངོས / ཁུར་ཆ / གཅན་ངོས

ཁེ་ཏོག་ཏོ
noun

khé tok to

പരിത്യാഗ

paraitayaāga

ཕྱག་མཛལ / ཐོག་ས་ཐུལ / ལྷུན་པ / འཛིན་ཐབས / ཁེ་ཏོག་ཏོ / ཁྱོས་ཆ / ཐྲོན་ས / ཟིན་ཐུལ / རིག་རྒྱས / ཞལ་འདེབས

ഹැකියා

haækaiyaā

ཕྱག་མཛལ / ཐོག་ས་ཐུལ / འཛིན་ཐབས / ཁེ་ཏོག་ཏོ / ཁྱོས་ཆ / ལྷུན་ཐོག་ལྷུང་རིག / ཐོན་ལྷུབས / རིག་རྒྱས / ཐོག་ས་ཐུལ / ཐོག་ས་ཐུལ / ཟིན་ཐུལ

හැකියාව

haækaiyaāva

ཕྱག་མཛལ / ཐོག་ས་ཐུལ / ཐོག་ས་ཐུལ / ཐོག་ས་ཐུལ་ཅན / ཐོག་ས་ཐུལ / ཐུལ་ས་ཁ / འཛིན་ཐབ / འཕྲུང་ལེས / ཁེ་ཏོག་ཏོ / ཁྱོས་ཆ / ཐོན་ལྷུབས / ནུས་ཚད / ཟོང་ཐིབ་ལ / རིག་རྒྱས / ཏོང་ཚད / ཡིད་ཐེས

තෑගි

taægai

ཕྱག་མཛལ / ཐོག་ས་ཐུལ / ཐོག་ས་ལ / ངར་ཐུགས / འཛིན་ཐབ / འཁན་གཤན / ལྷུན་པ / འཛིན་ཐབ / ཁེ་ཏོག་ཏོ / ཁྱོས་ཆ / ལྷུས་ཐོག་ལྷུང་རིག / ཌོ་འཐོར / ཐོན་ལྷུབ / ནུས་ཚད / རིག་རྒྱས / ཏོང་ཚད / ཡོད་བཞིན་པའི / ཞལ་འདེབས / ཐོག་ས་ཐུལ / ཟིན་ཐུལ

ཁེ་ལན
noun

khé pen

පොලී

paeālaī

ངང་འདོད / ངང་འཛིན་བསྡུད་ཀྱི / འཛིན་པ / ཁེ་ལན / ངའུལ་སྐྱེད / ཤེས་འདོད / མཐའ་ངོན / ཐོག་ཁྱགས / ཐོག་ཅ / ཐོག་བ་བསྐྱེད་བཅུག་ཀྱི / ཐོག་ཅ་སྐྱེད་མི

අභිලාෂය

*abhailaāṣaya

ངང་འདོད / ངང་འཛིན་བསྡུད་ཀྱི / འཛིན་པ / ཁེ་ལན / ངའིགས་ཚད་ཐོམ / ངའུལ་སྐྱེད / རེ་འདོད / ཤེས་འདོད / མཐའ་ངོན / མཐོ་འདོད / འཛོར་འདོད / ཐོག་ཁྱགས / ཐོག་ཅ / ཐོག་ཅ་སྐྱེད་བཅུག་ཀྱི / ཐོག་ཅ་སྐྱེད་མི

අරමුණ

aramauṇa

འབབ / འཆི་པ / བདེན་གྱུར་ཀུ་ཡོད་པའི / ཐོག་ས་མཚམས / ཁྱོལ / ངའོལ་ངོན / ཕྱ་ཐུ་བཅུགས་ནའི་འབབ་ཚང / ཁང་རེལ་ཕྱེད་ཚོའི་སྒྲགས / ཁེ་ལན / ངའིགས་ངོན / ངའིགས་པ / ངའིགས་པ་བསྐྱེད་ཀྱི / ངའིགས་གཅད / ངའིགས་ཚད / ངའིགས་ཡུས / ངངོས་ཅན་ཀྱི / ངངོས་པ / ངངོས་ཀུ་ཡོད་པའི / ངངོས་ཐོག་ལུ་ཡོད་པའི / མཚོ་བསམ / ཁར་ཐོག་ས / རེ་འབྲུན / རིལ་ཚང / མཐའ་མཐུག / མཐའ་མ / ཚ་གཅད་ནི / ཁྱེད་ཐང་གི་ཐོག་ས

අවසානය

avasaānaya

འཆི་པ / ཐོག་ས / ཐོག་ས་མཚམས / ངགོས་ངོན / ཉམ་ཆ / མཐུག་ལྷུ / མཐུག་ལྷུ་ཅ / མཐུག་ལྷ་ཅ / ཁེ་ལན / ལེགས་ཆ / ཁར་ཐོག་ས / ཕྱུང་ནི / མཐའ་མཐུག / མཐའ་མ / ཚར་ནི / ཁྱེད་ཐང་གི་ཐོག་ས / ཞིན་ནི

අවසන්

avasana

འཆི་པ / འབདས་པའི་དུས / ཐོག་ས་མཚམས / ངགོས་ངོན / ཉེ་མའི / མཐུག་ལྷུ / མཐུག་གི / མཐུག་ལ / མཐུག་ར་ང / ཁེ་ལན / ཀན་ས་ནི / ཐུ་ངུས / ཁར་ཐོག་ས / ཤུལ་ལ / ཤུལ་མཐ་གི / མཐའ་མཐུག / མཐའ་མ / ཁྱེད་ཐང་གི་ཐོག་ས

උනන්දුවෙන්

unanadauvaena

ངང་འདོད / ངང་འཛིན་བསྡུད་ཀྱི / འཛིན་པ / ཁེ་ལན / ངའུལ་སྐྱེད / ཤེས་འདོད / མཐའ་ངོན / ཐོག་ཁྱགས / ཐོག་ཅ / ཐོག་ཅ་སྐྱེད་བཅུག་ཀྱི / ཐོག་ཅ་སྐྱེད་མི

ලාභය

laābhaya

འབབ་ས / ཕྱན་ས / གོ་སྐབས་འཛིན་ཀྱི / ཉིངས / ཁེ་ལན / ཁེ་ལན་འཛུང་ནི / ཁེ་ལན་ལེན་ནི / ཁེས་ནང / ཁེས་ནང་འཛིན་ནི / ཆ་ངེ་ས / ཁན་ས / ཁན་བཏགས་ནི / ཁན་ཐོགས / ཁན་ཡོན / ཐྲལ་བདེ / ཐོབ་ས / མཐུན་ཆུན

වස්තුව

vasatauva

འབབ / ཅ་ལ / ཅ་ལ་བཐོ་ཞིའི་ཐུ / འཆི་པ / ཚོས་ཚན / བཅུང / བཅུང་ངོན / ངོན་ཐེང / ངོན་ཚན / ཐོག་ཁྱགས / ངགོས / ངངོས་ངོན / ཐུ་ཆ / ཐུ་ཐུས / ཐུ་བཅུ / ཐ་ཤའི་ཡུས / ཁྱེ་ས་ཡ་ཀཱོ་ཡ / བཐོ་ངུ / ཏཱ་ཤ་ཡ / ཤ་ཀ / ཤ་ཐ / ཤ་ལ / ཤ་ལ་ཁ / ལས་ངོན / ཟླ / ཟླ་ཁ / ཟླ / ཟླ་ཁ / ཟ / ཟ / ཟ

ཁེ་ཀོ་ཅན། adj

khé go chen

බලසම්පන්න

balasamapanana

འགོར་ཚན། / སྒྲགས། / གང་ངམ་མང་ / སྤྱོང་སྟྲོང་ / སྡུག་ཕེག་པའི། / འཚུང་ཐེབ་པའི། / སྐད་ཟློས། / སྐད་ཤུགས། / སྐད་ཚ་ཏུགས། / ཁེ་ཀོ་ཅན། / ལེགས་པོས། / གནོད་ཅན། / ནུས་ཅན། / སྙིང་སྟོབས་ཅན། / ཤུགས་ཅན། / ཏུན་ཏུན། / སྟོབས་ཅན། / སྟོབས་ཤུགས་ཅན། / བཙན་ཏོག་ཏུ། / དབང་ཅན། / དབང་ཚད་ཅན། / ༡༠ འཚུང་ཁེ་བའི

ශක්තිමත්

śakataimata

འགོར་ཚན། / སྒྲགས། / གང་ངམ་མང་ / སྤྱོང་སྟྲོང་ / ཟློས་ཟློས་བཟོ་ནི། / སྡུག་ཕེག་པའི། / འཚུང་ཐེབ་པའི། / སྐད་ཟློས། / སྐད་ཤུགས། / སྐད་ཚ་ཏུགས། / ཁེ་ཀོ་ཅན། / ལེགས་པོས། / གནོད་ཅན། / ནུས་ཅན། / སྙིང་སྟོབས་ཅན། / ཤུགས་ཅན། / ཏུན་ཏུན། / སྟོབས་ཅན། / སྟོབས་ཤུགས་ཅན། / ཙནདན་བཟོ་ནི། / བཙན་ཏོག་ཏུ། / དབང་ཅན། / དབང་ཚད་ཅན། / ༡༠ འཚུང་ཁེ་བའི

බලවත්

balavata

འགོར་ཚན། / སྒྲགས། / གང་ངམ་མང་ / སྤྱོང་སྟྲོང་ / སྡུག་ཕེག་པའི། / འཚུང་ཐེབ་པའི། / སྐད་ཟློས། / སྐད་ཤུགས། / སྐད་ཚ་ཏུགས། / ཁེ་ཀོ་ཅན། / ལེགས་པོས། / གནོད་ཅན། / ནུས་ཅན། / སྙིང་སྟོབས་ཅན། / ཤུགས་ཅན། / ཏུན་ཏུན། / སྟོབས་ཅན། / སྟོབས་ཤུགས་ཅན། / བཙན་ཏོག་ཏུ། / དབང་ཅན། / དབང་ཚད་ཅན། / ༡༠ འཚུང་ཁེ་བའི

ལྷངས་དྲེགས། noun

kheng drek

අභිමානය

abhaimaānaya

དྲེགས་པ། / ལྷངས་དྲེགས། / ལྷངས་པ། / ང་རྒྱལ་ཅན། / དཔའ་གཏེང་ / དཔའ་གཏེང་བསྟོད་པའི། / དཔའ་ཏམ་ཅན། / དཔའ་ཉམས། / དཔའ་ཉམས་བསྟོད་པའི། / རང་མཚོང་ཅན།

අහංකාරය

ahaṁkaāraya

དྲེགས་པ། / སྒྲོག / ཉམ་པ། / ཉམ་བཤད། / ལས། / ལྷངས་དྲེགས། / ལྷངས་པ། / ང་རྒྱལ། / ང་རྒྱལ་ཅན། / དཔའ་གཏེང་ / དཔའ་གཏེང་བསྟོད་པའི། / དཔའ་ཏམ་ཅན། / དཔའ་ཉམས། / དཔའ་ཉམས་བསྟོད་པའི། / རང་མཚོང་ཅན།

ལྷངས་དྲེགས་ཅན། adj

kheng drek chen

අහංකාර

ahaṁkaāra

སྒྲོག་ཅན། / ཉམ་པ་ཅན། / ཉམ་བཤད་ཅན། / ལས་ལས་ཟེ། / ལྷངས་དྲེགས་ཅན། / རྩོམ་ཤེས་ཅན། / ང་རྒྱལ་ཅན། / རང་མཚོང་ཅན།

ལྷངས་པ། noun

kheng pa

අභිමානය

abhaimaānaya

དྲེགས་པ། / ལྷངས་དྲེགས། / ལྷངས་པ། / ང་རྒྱལ་ཅན། / དཔའ་གཏེང་ / དཔའ་གཏེང་བསྟོད་པའི། / དཔའ་ཏམ་ཅན། / དཔའ་ཉམས། / དཔའ་ཉམས་བསྟོད་པའི། / རང་མཚོང་ཅན།

අහංකාරය

ahaṁkaāraya

དྲེགས་པ། / སྒྲོག / ཉམ་པ། / ཉམ་བཤད། / ལས། / ལྷངས་དྲེགས། / ལྷངས་པ། / ང་རྒྱལ། / ང་རྒྱལ་ཅན། / དཔའ་གཏེང་ / དཔའ་གཏེང་བསྟོད་པའི། / དཔའ་ཏམ་ཅན། / དཔའ་ཉམས། / དཔའ་ཉམས་བསྟོད་པའི། / རང་མཚོང་ཅན།

ལྷན་ཇ་བཟུམ། noun

khen ja zum

වැලමිට

vaælamaiṭa

ལྷན་ཇ་བཟུམ། / ཀྱེ་ལི / ལག་པའི་ཀྱེ་ལི / ཟུར་ཤུག་ངམ་ཕྱི་བས

ལྷབ་ས་བཟོ་ནི། verb

khep sang zo ni

වැටුප්

*vaæṭaupa

ལྷབ་ས་བཟོ་ནི། / ཟླ / ཟླ་ཆ / ཟླ་ཏན / ངའུལ་པོགས / ཕོགས་འཐུས / ཏི་ཏུ་ཐོག་ནི

ལྷབ་ས་འཕོད་ནི། verb

khep sang top ni

ලාභය

laābhaya

འབབ་པ། / ཕན་པ། / གོ་སྐབས་འཕོད་ནི། / ཉེ་དུས། / ཚེ་ལན། / ཚེ་ལན་འཚུང་ནི། / ཚེ་ལན་ལེན་ནི། / ལྷབ་ས། / ལྷབ་ས་འཕོད་ནི། / ཆ་ཏུ་ས། / ལན་ས། / ལན་བཏགས་ནི། / ལན་ཐོགས། / ལན་ཡོན། / སྐབས་བདེ / ཐོབ་ས། / མཐུན་ཀྱེན

පරතිලාභ

paratailaābha

འབབ་པ། / ཕྱིར་བཤོལ། / ཕན་པ། / མགོ་ཐུར། / གོ་སྐབས་འཕོད་ནི། / ཀུལ་བཤད། / ཉེ་དུས། / ཚེ་ལན། / ཚེ་ལན་འཚུང་ནི། / ཚེ་ལན་ལེན་ནི། / ལྷབ་ས། / ལྷབ་ས་འཕོད་ནི། / མགོ་ལན་ཚ་བའི། / སྙིང་གཤན། / བོག་ཁྱབ་ནི། / བོག་ཁㄱང་ནི། / བོག་ཐུགས་ནི། / ལན་ས། / ལན་བཏགས་ནི། / ལན་ཐོགས། / ལན་ཡོན། / རི་ཁྲོད། / སྐབས་བདེ / ཐོབ་ས། / མཐུན་ཀྱེན། / དབེན་གཤན། / བོག་བོང་ནི། / ཡང་ན། / བོག་འགྱོ་ནི

ལྷབ། noun

khep

කාපට්

kaāpaṭa

ལྷབ། / ས་གདན། / ཐུ་གདན། / ཐུ་རས

පතාරය

pataraya

ཐུ་ཕྲན། / འདབ་མ / ལྷབ། / ཝོ་འདབ / མེ་ལྕགས / ཐལ་ལེབ / ཆོག་ལེབ / ཆོག་འདབ

ཁོ། pron

kho

එමගින්

emagaina

བས་ལྷ / དེ / འདི / ཀ / ཀ་འདི / གང་ཟག་གལྷམ་པའི་མིང་ཚན / ཁོ / ཁོ་ཕྱུ་ཏུ / མིང་ཚན / མོ / མོའི་མིང་ཚན

මෙම

maema

བས་ལྷ / དེ / འདི / ཀ / ཀ་འདི / གང་ཟག་གལྷམ་པའི་མིང་ཚན / ཁོ / ཁོ་ཕྱུ་ཏུ / མིང་ཚན / མོ / མོའི་མིང་ཚན

වහනසේ

vahanasae

བས་ལྷ / དེ / འདི / ཀ / ཀ་འདི / གང་ཟག་གལྷམ་པའི་མིང་ཚན / ཁོ / ཁོ་ཕྱུ་ཏུ / མིང་ཚན / མོ / མོའི་མིང་ཚན

බව

bava

བས་ལྷ / དེ / འདི / ཀ / ཀ་འདི / གང་ཟག་གལྷམ་པའི་མིང་ཚན / ཁོ / ཁོ་ཕྱུ་ཏུ / མིང་ཚན / མོ / མོའི་མིང་ཚན

ඔහු

ohau

གང་ཟག་གལྷམ་པའི་མིང་ཚན / ཁོ

එය

eya

བས་ལྷ / དེ / འདི / ཀ / ཀ་འདི / གང་ཟག་གལྷམ་པའི་མིང་ཚན / ཁོ / ཁོ་ཕྱུ་ཏུ / མིང་ཚན / མོ / མོའི་མིང་ཚན

ඇය

æya

བས་ལྷ / དེ / འདི / ཀ / ཀ་འདི / གང་ཟག་གལྷམ་པའི་མིང་ཚན / ཁོ / ཁོ་ཕྱུ་ཏུ / མིང་ཚན / མོ / མོའི་མིང་ཚན

ཁོ་ན། adv

kho na

සම්පූර්ණ

samapaūraṇa

ཚ་མཉམ / ཚ་ཚང་ / ཚ་ཚང་ / ཚ་ཚང་གི / ཚ་ཚང་བའི / འཚང་འགྱོམ / འདན་འདུ / ཇོག་གས་པའི / གཅ་ར / གཅ་ར / གཅ་ར / གང་གཅམ / གང་བ / ཏེ་ལ་པོ / ཏེ་ལ་པོར / མཇུག་བསྡུ་བའི / ཁ་ཐོར་མ་ས་ཚམ / ཁོ་ན / སྟོན་མ་ཤུགས་པ / ཉམ་ཀྱང་ / མཉམ་མཉམ / མཐའ་གཅིག་ཏུ / ཐམས་ཅད / ཐམས་ཅད / མཐར་བསྡུས་པའི / ཕྲེམ་ཕྲे / ཡོངས་ཇོག་གས / ཡོངས་ཇོག་ས / ཡོངས་ཇོག་གས་ཟླ / ཡོངས་སུ་ཇོག་པའི / ལེ་ཤ མང་རབས

මුළු

mauḷau

ཚ་མཉམ / ཚ་ཚང་ / ཚ་ཚང་ / ཚ་ཚང་གི / ཚ་ཚང་བའི / འཚང་འགྱོམ / འདན་འདུ / ཇོག་གས་པའི / གཅ་ར / གཅ་ར / གཅ་ར / གང་གཅམ / གང་བ / ཏ་ལ་ཆ / ཏེ་ལ་པོ / ཏེ་ལ་པོར / མཇུག་བསྡུ་བའི / ཁ་ཐོར་མ་ས་ཚམ / ཁོ་ན / སྟོན་མ་ཤུགས་པ / ཉམ་ཀྱང་ / མཉམ་མཉམ / མཐའ་གཅིག་ཏུ / ཐམས་ཅད / ཐམས་ཅད / མཐར་བསྡུས་པའི / ཕྲེམ་ཕྲे / ཡོངས་ཇོག་གས / ཡོངས་ཇོག་གས / ཡོངས་ཇོག་གས་ཟླ / ཡོངས་སུ་ཇོག་པའི / ལེ་ཤ མང་རབས

සයිලau

saiyalau

ཚ་མཉམ / ཚ་ཚང་ / ཚ་ཚང་ / ཚ་ཚང་གི / ཚ་ཚང་བའི / འཚང་འགྱོམ / ཇོག་གས་པའི / གཅ་ར / གཅ་ར / ཏ་ལ་ཆ / ཏེ་ལ་པོ / ཏེ་ལ་པོར / མཇུག་བསྡུ་བའི / ཁ་ཐོར་མ་ས་ཚམ / ཁོ་ན / སྟོན་མ་ཤུགས་པ / མི་གཅ་ར / མི་ཀུན / མི་རེ་རེ་བཞིན་དུ / ངོ་མ་རང / ཉམ་ཀྱང་ / མཉམ་མཉམ / མཐའ་གཅིག་ཏུ / ཐམས་ཅད / ཐམས་ཅད / མཐར་བསྡུས་པའི / ཡོངས་ཇོག་གས / ཡོངས་ཇོག་གས / ཡོངས་ཇོག་གས་ཟླ / ཡོངས་སུ་ཇོག་པའི

සයිලauම

saiyalauma

ཚ་མཉམ / ཚ་ཚང་ / ཚ་ཚང་གི / འདན་འདུ / གཅ་ར / གཅ་ར / ཏ་ལ་ཆ / ཏེ་ལ་པོ / ཏེ་ལ་པོར / ཁ་ཐོར་མ་ས་ཚམ / ཁོ་ན / སྟོན་མ་ཤུགས་པ / མི་གཅ་ར / མི་ཀུན / མི་རེ་རེ་བཞིན་དུ / ངོ་མ་རང / ཉམ་ཀྱང་ / མཉམ་མཉམ / རན་ཙམ / ཐམས་ཅད / ཐམས་ཅད / བཏུབ / ཡོངས་ཇོག་གས / ཡོངས་ཇོག་གས / ཡོངས་ཇོག་གས་ཟླ

සමසත

samasata

ཚ་མཉམ / ཚ་ཚང་ / ཚ་ཚང་ / ཚ་ཚང་གི / ཚ་ཚང་བའི / འཚང་འགྱོམ / འདན་འདུ / ཇོག་གས་པའི / གཅ་ར / གཅ་ར / ཏ་ལ་ཆ / ཏེ་ལ་པོ / ཏེ་ལ་པོར / ཁ་ཐོར་མ་ས་ཚམ / ཁོ་ན / སྟོན་ཤུགས་ཤ / ཉམ་ཀྱང་ / མཉམ་མཉམ / མཐའ་གཅིག་ཏུ / ཐམས་ཅད / ཐམས་ཅད / མཐར་བསྡུས་པའི / ཕྲེམ་ཕྲे / ཡོངས་ཇོག་གས / ཡོངས་ཇོག་གས / ཡོངས་ཇོག་གས་ཟླ / ཡོངས་སུ་ཇོག་པའི / ལེ་ཤ མང་རབས

བོ་ཎ་བུ *pron*

kho ta bu

වහන්සේ

vahanasae

ཨཨ་སྒ / དེ / འདི / ཀ / ཀ་འདི / གང་ཟག་གསུམ་པའི་མིང་ཚན / ཁོ / ཁོ་ཎ་བུ / མིང་ཚན / མོ / མོའི་མིང་ཚན

මෙම

maema

ཨཨ་སྒ / དེ / འདི / ཀ / ཀ་འདི / གང་ཟག་གསུམ་པའི་མིང་ཚན / ཁོ / ཁོ་ཎ་བུ / མིང་ཚན / མོ / མོའི་མིང་ཚན

එමගින්

emagaina

ཨཨ་སྒ / དེ / འདི / ཀ / ཀ་འདི / གང་ཟག་གསུམ་པའི་མིང་ཚན / ཁོ / ཁོ་ཎ་བུ / མིང་ཚན / མོ / མོའི་མིང་ཚན

එය

eya

ཨཨ་སྒ / དེ / འདི / ཀ / ཀ་འདི / གང་ཟག་གསུམ་པའི་མིང་ཚན / ཁོ / ཁོ་ཎ་བུ / མིང་ཚན / མོ / མོའི་མིང་ཚན

ඇය

æya

ཨཨ་སྒ / དེ / འདི / ཀ / ཀ་འདི / གང་ཟག་གསུམ་པའི་མིང་ཚན / ཁོ / ཁོ་ཎ་བུ / མིང་ཚན / མོ / མོའི་མིང་ཚན

බව

bava

ཨཨ་སྒ / དེ / འདི / ཀ / ཀ་འདི / གང་ཟག་གསུམ་པའི་མིང་ཚན / ཁོ / ཁོ་ཎ་བུ / མིང་ཚན / མོ / མོའི་མིང་ཚན

ཁོང་ཁྲོ *noun*

khong tro

උදහස

udahasa

ཁོང་ཁྲོ / ཁྲག་ལོང་ / ཞེ་སྡང

කෝපය

kaeāpaya

ཁོང་ཁྲོ / ཁོང་ཁྲོ་ལོང་བ / ཁྲག་ལོང་ / ཙོག་པ་ཟ་བ / ཞེ་སྡང / ཞེ་སྡང་ལོང་བ

කෝපාවිෂ්ට

kaeāpaāvaiṣaṭa

ཁོང་ཁྲོ / ཁྲག་ལོང་ / ཞེ་སྡང

ཁོང་ཁྲོ་བཟུམ *verb*

khong tro zum

පුපුරා

paupauraā

བཨ་བཟུམ / འབར་ནི / འཛོག་ནི / འཁས་ནི / འཁས་པ / མཁྱོགས་འཚེལ / རྨད་ཤུགས་ཆུབ་ནི / ཁོང་ཁྲོ་བཟུམ / ལང་ནི / འཕར་ནི / གཏོར་ནི / ཚོར་ཤུགས་བཏོན་ནི / དབེར་ན་ མི་རློབས་བཟུམ

පිපිරීමක්

paipairaīmaka

འབར་ནི / འཛོག་ནི / འཁས་ནི / རྨད་ཤུགས་ཆུབ་ནི / ཁོང་ཁྲོ་བཟུམ / ལང་ནི / འཕར་ནི / གཏོར་ནི / ཚོར་ཤུགས་བཏོན་ནི / བཨ་བཟུམ / འཁས་པ / མཁྱོགས་འཚེལ / དབེར་ན་ མི་རློབས་བཟུམ

ཁོང་ཁྲོ་ལོང་བ *noun*

khong tro longwa

කෝපය

kaeāpaya

ཁོང་ཁྲོ / ཁོང་ཁྲོ་ལོང་བ / ཁྲག་ལོང་ / ཙོག་པ་ཟ་བ / ཞེ་སྡང / ཞེ་སྡང་ལོང་བ

ཁོང་ཆ་ཁྱབ *pron*

khong cha khyap

ඔවුන්

ovauna

ཨཝ་ཡི་ཧུ / དེ་ཧུ / ཁོང་ / ཁོང་ཆ་ཁྱབ

ཁོང་ *pron*

khong

ඔවුන්

ovauna

ཨཝ་ཡི་ཧུ / དེ་ཧུ / ཁོང་ / ཁོང་ཆ་ཁྱབ

ཁོད་མཉམ་པའི *adj*

khö nyam pé

පවා

pavaā

ཆ་གྲངས / ངོ་མཉམ / འདྲ་མཉམ / འདྲ་སྟོམས / འདྲན་འདྲ / ཁོད་མཉམ་པའི / སྟོམས་ཏང་ཏ / སྟོམས་ཏོག་ཏོ / ཞེ་འཛམ་གྱི

සමාන

samaāna

ཆ་གྲངས / གཅིག་ཚུལ / གཅིག་མཚུངས / ཅོག་གཅིགས / ཅོག་འཛདས / ངོ་མཉམ / ངོ་མཉམ་པའི / འདྲ་མཉམ / འདྲ་མཉམ་གྱི / འདྲ་སྟོམས / འདྲ་ཚུལ / འདྲ་མཚུངས / འདྲ་བ / འདྲ་བའི / འདྲན་འདྲ / ཁོད་མཉམ་པའི / མཉམ་པའི / སྟོམས་པ / མཚུངས་པ / མཚུངས་པའི / ཞེ་འཛམ་གྱི / བཟུམ

පැතලි

paætalai

ཆ་གྲངས / ངོ་མཉམ / འདྲ་མཉམ / འདྲ་སྟོམས / འདྲན་འདྲ / ཐུ་ཐང / ཁོད་མཉམ་པའི / འཁོད་སྟོམས / འཁོར་ལོ་ཕྱེ་བ / ལེབ་ལེབ / ལེབ་ཏག་ཏ / ཐུང་མེད་པ / སྟོམས་ཏང་ཏ / སྟོམས་ཏོག་ཏོ / ཐ་ཐང / ཐང / ཐང / ཐང་ཀཱར / ཐོང་ཁ་ཏ / ཐོ་མེད་པ / ཁ་ལས / ཞེ་འཛམ་གྱི

සුමට

saumaṭa

ཆ་གྲངས / ཆར་པ་དང་ཐུང་མ་ཕྱེ་བ / དམ་དམ་མེད་པའི / མཐར་ཐམ་ཆེ་བའི / ངོ་མཉམ / ཕྱེ་འཛམ་པའི / འདྲ་མཉམ / འདྲ་སྟོམས / འདྲན་འདྲ / ཐུ་ཐང / ཁ་ཏ / ཁ་ཏ / ཁ་ཏ

ཁྱད་ཆོས། *noun*

khyé chö

 պէդաուրու

paedaurau

བདུན་མེད་ཀྱི་རྒྱ་ཁྱབ། / དུས་རྒྱས། / དུས་ཆོད། / དུས་ཡུན། / གསལ་གཅད། / རྒྱ་མཚན། / རྒྱས། / ཁྱད་ཆོས། / ཁྱད་རྫས། / རྒྱགས། / རྒྱགས་གང་ལས། / བློག་ཏ། / གནད་དོན། / ཆོ། / ཇེ། / ཚན། ཐིག་ལེ། / བདུན་མེད་ཀྱི་རྒྱ་ཁྱབ། མིང་ལེན་གི་ཡིག་ཚན། ཕྱོགས་ཚོགས། / བདུན་མེད་ཀྱི་རྒྱ་ཁྱབ། མིང་ལེན་གི་ཡིག་ཚན། ཕྱོགས་ཚོགས། ཤན་ཚད།

հաէդայա

haæḍaya

ཨང་ཡིག / ཆགས་ནི / འཇུ་རིས / བསྒྲིག་ནི / ཀྱངས་ཀ / འཇུང་ནི / ཁྱད་ཆོས / ཁྱད་རྫས / མི་མིང་གཏམ་ཅན། / ཏོ་པོ / ཡར་རིས / ཤར་ནི / བཏགས་ནི / དབྱིབས / བཟོ་བགོད་འབད་ནི / བཟོ་རྩམ / བཟོ་ནི / བཟོ་ལྟ / བཟོ་དབྱིབས / གཟུགས་རིས / གཟུགས་གཞི / ཨང་ཡིག ཨང་རྟེས

սէվԲհաւայա

savabhaāvaya

སྒོང་ལས / ཆོས་ཉིད / ངོས / རྒྱ་གཤིས / ཁྱད་ཆོས / ཁྱད་རྫས / མིང་གཏམ / གནས་སྟངས / རང་ལྡང་ / རང་གཤིས / རང་བཞིན་གནས་སྟངས / རིགས / གཤིས་སྒྲུང / གཤིས་ལྡན / ཚད་ཀྱི / ཁ་ཤས / ཤར་ནི / ཁ་ཏགས / ཏ་ཐི / ཡར་ཤིས / ཤར་ནི / བཏགས་ནི / ཏཱིས / ཁ་ཏགས / ཏ་ཐི / ལས་ཀྱི / ཁ་ཏགས / ཏ་ཐི / ལས / ལས / ལས / ཁ་ཏགས / ཏ་ཐི / ལས / ལ / ལ / ལ

ཁྱད་འཕགས་ཅན། *adj*

khyé pak chen

তেজাৰ্ণৱিত

taejaānavaita

མཚོག་ཏུ་གྱུར་པ། / ཁྱད་འཕགས་ཅན། / བཟང་ལམ་ལམ། / གཟི་བརྗིད་ཅན།

হোৱদম

haeāňdama

མཚོག་ཏུ་གྱུར་པའི། / དྲག་པོས། / ཁྱད་དཀྱུ་འཕགས་པའི། / ཁྱད་འཕགས་ཅན། / ཟླ་ན་མེད་པའི། / ལེགས་པའི། / ལེགས་ཤོམ་སྒེ། / བཟང་བའི

ছুনাদৰ

saunadara

མཚོག་ཏུ་གྱུར་པ། / དུས་ཚོད་ལེགས་ཤོམ། / མཛེས་ལྡན་ཅན། / མཛེས་ཉོག་ཏུ། / བྱ་ཚེ་ཆེ། / འཇའ་རིས་མོ། / ཁྱད་འཕགས་ཅན། / ལེགས་ཤོམ། / གསར་རིས་མོ། / སྒོ་ཏོག་ཏུ། / བཟང་ལམ་ལམ། / གཟི་བརྗིད་ཅན།

বিশিষ্ঠ

vaiśaiṣatha

མཚོག་ཏུ་གྱུར་པའི། / ཁྱད་དཀྱུ་འཕགས་པའི། / ཁྱད་འཕགས་ཅན། / ཟླ་ན་མེད་པའི

মহা

mahaā

སྒོས། / མཚོག་ཏུ་གྱུར་པ། / དུས་ཚོད། / གསལ་ཅན། / གོ་གནས་ཆུ་ཐུ / རྒྱ་ཆེ་དགས / རྒྱ་ཁྱོན། / ཁག་ཆེ་དགས / ཁྱད་འཕགས་ཅན། / ལེ་ཤ / ར་བཟི་བཟེལ། ཇི་ཙམ། / མཐོ / མཐོ་དགས / མཐོ་ཚད / མཐོ་བ / ཡོངས་གྲགས / བཟང་ལམ་ལམ། / གཟི་བརྗིད་ཅན།

উতাকৰ্ষঠ

utakaṛṣaṭa

མཚོག་ཏུ་གྱུར་པའི། / རྩིག་རྩིགས། / ཁྱད་དཀྱུ་འཕགས་པའི། / ཁྱད་འཕགས་ཅན། / ཟླ་ན་མེད་པའི། / ཚོར་ལྡང་ཆེ་བའི

ঈসাতৰমী

isatarama

མཚོག་ཏུ་གྱུར་པའི། / དུས་ལ་ཐེ / དུག་པའི། / ཁྱད་དཀྱུ་འཕགས་པའི། / ཁྱད་འཕགས་ཅན། / ཟླ་ན་མེད་པའི། / ལེགས་པའི། / ལེགས་ཤོམ་ཐེ / བཟང་བའི

বিশিষ্ঠ

vaiśaiṣaṭa

ཐོས / མཚོག་ཏུ་གྱུར་པ། / མཚོག་ཏུ་གྱུར་པའི། / གལ་ཅན། / ཁོ་ཡངས་དགས / ལག་ཚེ་དགས / ཁྱད་དཀྱུ་འཕགས་པའི། / ཁྱད་འཕགས་ཅན། / ཟླ་ན་མེད་པའི། / ལེ་ཤ / ངོ་མཚར་ཚེ་ཉོག་ཏུ། / ཕྱལ་ཏུ་ཐྲུང་བའི / ས་ཁོ་ཐོས། / ཡོངས་ཀྱགས / བཟང་ལམ་ལམ། / གཟི་བརྗིད་ཅན།

ཁྱད་འཕགས་བཞེས་ཐོ། *adj*

khyé pak zhé go

যথাৰ্থাৰথ্য

yathaārathaya

དོན་དམ / ཁྱད་འཕགས་བཞེས་ཐོ། / གནས་ཡོངས་པའི / ངན་ཚུར་མེད་པའི / ངོ་མ / ངོ་མ / དངོས་གནས / མངོན་གྱུམ་ཀྱི / ཡོད་བཞིན་པའི

ৰিয়লী

raiyala

ཁྱད་འཕགས་བཞེས་ཐོ། / གནས་ཡོངས་པའི / ངན་ཚུར་མེད་པའི / ངོ་མ / མངོན་གྱུམ་ཀྱི / ཡོད་བཞིན་པའི

ছাবৈ

saæbaæ

མངའ་མ་ངན་གས་ཚུ་ཐུ / དམ་ཚོག་ཅན། / བདེན་པ / ངང་པོ / འཇ་བའི / ཁྱད་འཕགས་བཞེས་ཐོ། / གནས་ཡོངས་པའི / ངེས་བདེན / ངན་ཚུར་མེད་པའི / ངོ་མ / ངངོས་གནས / མངོན་གྱུམ་ཀྱི / ཐ་དམ་ཚོག་ཅན། / ཚ་ངན་གས / ཡོངས་བཞིན་པའི

বিশৰ্বাসৱসবন্ত

vaiśavaāsavanata

མངའ་མ་ངན་གས་ཚུ་ཐུ / དམ་ཚོག་ཅན། / བདེན་པ / ངང་པོ / འཇ་བའི / ཁྱད་འཕགས་བཞེས་ཐོ། / གནས་ཡོངས་པའི / ངན་ཚུར་མེད་པའི / ངོ་མ / མངོན་གྱུམ་ཀྱི / ཐ་དམ་ཚོག་ཅན། / ཚ་ངན་གས / ཡོངས་བཞིན་པའི

নিশ্চল

naiśacala

ཁྱད་འཕགས་བཞེས་ཐོ། / གནས་ཡོངས་པའི / ངན་ཚུར་མེད་པའི / ངོ་མ / མངོན་གྱུམ་ཀྱི / ཡོད་བཞིན་པའི

ཁྱད་རིག་གི་ལྷ། *noun*

khyé rik gi la

অভয়াসা

abhayaāsa

ཐུང་བ / ཐུང་བརར / ཐུང་ལྷ / ཁྱད་རིག་གི་ལྷ / ལག་ལེན / ལག་ལེན་འཛིན་ནི / ལག་བསྟར་འབད་ནི / ལུས་ཐུང་ / ལུས་ཐུང་འབད་ནི / ལུས་ཐུགས / ལུགས་སོས / དམག་ཐུང་ / དམག་ཐུས / གཤིས་ལུགས / བསྟར་ཐུང་ / བསྟར་ཐུང་འབད་ནི / ཐུས་ཐུང་འབད་ནི

পৰিচয

paraicaya

ཐུང་བ / ཐུང་བརར / ཐུང་ལྷ / ཁྱད་རིག་གི་ལྷ / ལག་ལེན / ལག་ལེན་འཛིན་ནི / ལག་བསྟར་འབད་ནི / ལུས་ཐུང་ / ལུས་ཐུང་འབད་ནི / ལུས་ཐུགས / ལུགས་སོས / དམག་ཐུང་ / དམག་ཐུས / གཤིས་ལུགས / བསྟར་ཐུང་ / བསྟར་ཐུང་འབད་ནི / ཐུས་ཐུང་འབད་ནི / གསོ་བོ་ཏུ ང་ལཚོ་དང་ཁྱེས་ཚོར་པའི་ཁྱད་རིག་གི་ལྷ

বৰ্তাতীয

varṭataīya

ལས་བྱེད་གསལ་ལར་བསྒྲགས / ཁྱད་ལྷ / ཁྱད་ལྷ་ཀི / ཁྱད་རིག་གི་ལྷ / ཁྱད་རིག་ལྷ་ཀི / ཉོ་ཚོང / བསོང་འདོར / ཚོང་འཛིལ / ཚོང་ལྷ / ཚོང་རིག / ཚོང་རིག ཚོང་ལས / གཡོག ལཚོ་ལྷ

বৰ্তাতীয়েনা

varṭataiyaena

ལས་བྱེད་གསལ་ལར་བསྒྲགས / ཁྱད་ལྷ / ཁྱད་རིག་གི་ལྷ

পুহুণু

pauhauṇau

ཐུང་བ / ཐུང་བརར / ཐུང་བརར་བ / ཐུང་ལྷ / ཁྱད་རིག་གི་ལྷ / ལག་ལེན / བློ་བ་ཐུང་ཡ / ལུགས་སོས་ / གཤིས་ལུགས / གསོ་བོ་ཏུ་ ང་ལཚོ་དང་ཁྱེས་ཚོར་པའི་ཁྱད་རིག་གི་ལྷ

ཁྱད་རིག་ལྷ་གི། *noun*

khyé rik la gi

বৰ্তাতীয

varṭataīya

ལས་བྱེད་གསལ་ལར་བསྒྲགས / ཁྱད་ལྷ / ཁྱད་ལྷ་ཀི / ཁྱད་རིག་གི་ལྷ / ཁྱད་རིག་ལྷ་ཀི / ཉོ་ཚོང / བསོང་འདོར / ཚོང་འཛིལ / ཚོང་ལྷ / ཚོང་རིག / ཚོང་རིག ཚོང་ལས / གཡོག ལཚོ་ལྷ

ཁྱད་རྣམ། *noun*

khyé nam

পেদ্দুৰু

paedaurau

ལུང་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཐག / དུས་ཟླཔས / དུས་ཚོད / དུས་ཡུན / གལ་གནད / ཐུ་མཚན / ཟླས་ཀས / ཁྱད་རྣམ / ལྷུགས / ལྷུགས་ཐུང / ལྷོག་ཚོས / ཁྱད་ཅན / ཁ / ཆེ / ཚད / ཕེག་ལེ / ལུང་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཐག / ཕིང་ལོན་གི་ཡིག་ཚད / ཕྱོགས་ཚོག / ལུང་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཐག / ཕིང་ལོན་གི་ཡིག་ཚད / ཕྱོགས་ཚོག ཤུན་ཚད

পৰৱৰ্ৰগয

paravaragaya

ཐེ་ཚན / ཐོང་རིས / འཇ་ཐེ / ཐུས / ཁྱད་ཅན / ཐོག་ཐེ / ཐོག་རིས / ཐོག་ཚན / རིགས / རིགས་གཅིག / ཚན / མཐུར་ཚ་ཐེ / ངན་ཐེ / ངན་ཁ / ངར་ཡིག ཡི་ཀུ / རིགས་གཅིག ཏ་ཁ / ངན་ཁ / ངར་ཡིག ཡི་ཀུ / རིགས་གཅིག ཏ་ཁ / ངན་ཁ / ངན་ཅན

হাঝঁয

haæḍaya

ཡང་ཡིག / ཀཁགས་ནི / འཇ་རིས / བཐྱིག་ནི / ཁྱར་ས / ཁ / ལྷུང་ནི / ཁྱད་ཚོས / ཁྱད་ཅན / མེ་མེང་གཅིག་ཅན / ངོ་བོ / ངར་རིས / ཤར་ནི / བཅུགས་ནི / ངན་ཁ / ངར་ཡིག / ཤར་ནི / ངན་ཁ / ངར་ཡིག ཡི་ཀུ / ངན་ཁ / ངར་ཡིག ཡང་ཡིག

ছভাৱয

savabhaāvaya

ཐོང་ལམ / ཚོས་ཉིད / ཁྱས / ཚུ་གཤིས / ཁྱད་ཚོས / ཁྱད་ཅན / མེང་གཅིག / གནས་ཐུང་ས / ར་ཐུང / ར་ཁམས / ར་བཞིན / ཁ / ངན / ངར / ཡིག / ངན / ངར / ཡིག ཡི་ཀུ / ངན / ངར / ཡིག ངན / ངར / ཡིག

ছৱৰূপয়কঁ

savaraūpayaka

ཡང་ཡིག / ཀཁགས་ནི / འཇ་རིས / བཐྱིག་ནི / ཁྱར་ས / ཁ / ལྷུང་ནི / ཁྱད་ཚོས / ཁྱད་ཅན / མེ་མེང་གཅིག / གནས་ཐུང་ས / ར་ཐུ / ར / ངན / ངར / ཡིག / ངན / ངར / ཡིག ཡི་ཀུ / ངན / ངར / ཡིག ངན / ངར / ཡིག ངན / ངར / ཡིག ཡང་ཡིག

ཅནཏ་ཀ

sanatakaya

ཚུ་ནོར / ཁྱད་ཚོས / ཁྱད་ཅན / གཤིས་ལང

ཅ

satauva

ཕན་ནི / དགོ་ནི / ཆགས་ཚོར་ཆུབ་ནི / ཚུ་ནོར / ཁྱད་ཚོས / ཁྱད་ཅན / ཐུ་ནི / འཚོབ་ནི / འཛིང་ནི / བཟའ་ནི / གཤིས་ལང / གཟུང་ནི

ནིཔཡཱུ

naipaæyauma

གཏོང་ལར་ལྟོན་ནི / ལགས་ནི / ཁྱད་ཚོས / ཁྱད་ཅན / བཚོ་བཞག་འབད་ནི / ཐག་གཅད་ནི / ཏཱ་ཏ་ཏ / ཏཱ་ཏ་ཏ / ཐོན་ཁ / ཐོན་ཁ / ཐོན་ཁ

ཁྱབ་ཆེ་བའི། adj
khyap chewé

පොදු

paeādau

ཡ་རྒྱ་གར། / སྲི་མཐའི་གྲྭ། / སྲི་རས་བཏང་ / སྲི་རས་བཏང་གི / ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ། / སྲིག་ཁ། / འགྲོ་ལུགས / དུས་རྒྱན་གྱི / ཁྱབ་ཆེ་བའི / དཀྱུས་མའི / ལུགས་སོལ / ལུགས་བཞིན་དུ / ལུགས་བཞིན་གྱི / གཅིག་ཆ་རའི / གཅིག་མཚུངས་ཀྱི / ཕལ་པ / ཕན་རྒྱན / ལྷན་སྲིས་སྲིས / ལྷན་ཁག་ལ / མཐའ་མོང་གི / གཞུང་རྒྱང་གི

සුපවුරුදු

saupauraudau

ཡ་རྒྱ་གྲ། / ཡ་རྒྱ་ཏ་ལུགས་ཀྱི / སྲི་མཐའ་ཀྱི / སྲི་རས་བཏང་ / སྲི་རས་བཏང་གི / ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ། / སྲིག་ཁ། / འགྲོ་ལུགས / དུས་རྒྱན་གྱི / ཁྱབ་ཆེ་བའི / དཀྱུས་མའི / ལུགས་སོལ / ལུགས་བཞིན་དུ / ལུགས་བཞིན་གྱི / གཅིག་ཆ་རའི / གཅིག་མཚུངས་ཀྱི / ཕལ་པ / ཕན་རྒྱན / རང་བཞིན་གྱི / ལྷན་སྲིས་སྲིས / ལྷན་ཁག་ལ / མཐའ་མོང་གི / གཞུང་རྒྱང་གི

ཁྱབ་ནི། verb
khyap ni

පැතිරීම

paætairaīma

བསོར་ནི / ཤུང་ལག་རྒྱ / ཁྱབ་ནི / བཀྲུང་ནི / བསྐྱལ་ནི / སྒེལ་ནི / བཏགས་ནི / སྲོང་ནི

වැහිලිහිණියා

vaæhailaihaiṇaiyaā

བདེན་འཛིན་རེ་ནི / འཕྲིལ་ནི / ཕེབ་བཞག་ནི / དགག་པ་མི་རྒྱབ་ནི / ཁྱབ་ནི / ཐོར་མར་གཏང་ནི / ཐོར་མ་ཕྲིན་ནི / ཐོར་མ་ཐོགས་ནི / ངོས་ལེན་འབད་ནི / བཏབ་ཡོད་ནི / གཏམ་བང་ཚོར་བ་ཆ་རྒྱ / ཡིང་ཆེས་ནི

ආවරණය

āvaraṇaya

ཐུ་ནི / འགྲོ་འགྱལ་འབད་ནི / གང་ནི / འགོས་ནི / རྒྱང་སྲུང་འབད་ནི / འགྲོ་ནི / དགག་ནི / ཁལ་ཏ / ཁ་ཤས / ཁ་ཕྱེ / ཁང་ནི / ཁྱབ་ནི / ལང་ནི / ལངས་ཐུ་ཕྱིན་ནི / ཐྲོང་ནི / ཐུལ་ནི / ཚང་ནི / ཚབ་ཐུ་འབད་ནི / ཐུང་ནི

ගිල්වීම

gailavaīma

བདེན་འཛིན་རེ་ནི / འཕྲིལ་ནི / ཕེབ་བཞག་ནི / དགག་པ་མི་རྒྱབ་ནི / ཁྱབ་ནི / ཐོར་མར་གཏང་ནི / ཐོར་མ་ཕྲིན་ནི / ཐོར་མ་ཐོགས་ནི / ངོས་ལེན་འབད་ནི / དཏུལ་ཐོག་ནི / གཏམ་བང་ཚོར་བ་ཆ་རྒྱ / ཡིང་ཆེས་ནི

ཁྱབ་བསྒྲགས། noun
khyap drak

දැන්වීමක්

daænavaīmaka

དེ་ལ་བསྒྲགས / ཁྱབ་བསྒྲགས / མི་མང་གསལ་བསྒྲགས / ཚོང་བསྒྲགས

නිවේදනය

naivaedanaya

ཁྱབ་བསྒྲགས / ཚོང་བསྒྲགས

පරිචාරණය

paracaāraṇaya

དེ་ལ་བསྒྲགས / ཁྱབ་བསྒྲགས / མི་མང་གསལ་བསྒྲགས / ཚོང་བསྒྲགས

ཁྱབ་བསྒྲགས་འབད་ནི། verb
khyap drak bé ni

පරකාශ

parakaāśa

བང་སྒོན་འབད་ནི / ཁྱབ་བསྒྲགས་འབད་ནི / ཐུགས་ནི / ཐུགས་བསྒྲགས་འབད་ནི / བསམ་བཏོང་འབད་ནི / གསལ་བསྒྲགས / གསལ་བསྒྲགས་འབད་ནི / གསལ་སྒོན་འབད་ནི / བཤད་ནི / ཐོན་བསྒྲགས་འབད་ནི

ཁྱམས་ར། noun
khyam ra

අධිකරණය

adhaikaraṇaya

རྡོ་གཅལ / ཁྱམས་ར / ཕོ་ཐང་ / ནགས་ཚོར་ / ཁྲིམས་ཁང་ / ཁྲིམས་ཀྱི་འཛིན་སྡེ / ཟིང་ར

මළුව

maḷauva

རྡོ་གཅལ / ཁྱམས་ར / ཕོ་ཐང་ / ནགས་ཚོར་ / ཁྲིམས་ཁང་ / ཁྲིམས་ཀྱི་འཛིན་སྡེ / ཟིང་ར

යාඩි

yaāḍa

རྡོ་གཅལ / ཁྱམས་ར / ཕོ་ཐང་ / ནགས་ཚོར་ / ཁྲིམས་ཁང་ / ཁྲིམས་ཀྱི་འཛིན་སྡེ / ཟིང་ར

ཁྱལ། noun
khyel

ගාස්තු

gaāsatau

འགྲུལ་གླ / འགན་ལག / ཚང་གཅོད / ཁྱལ / སྐྱོན་བཅོད / ཐུ་ཆ / ལུ་ལག་དྲགས / ཐོག་ནུས / མེ་ཕུས / ཉེས་བཟློག་ / རིན / ཁྱལ / བཟའ་འཐུང / འགན་ལག་ / འགན་ལག་བཅོལ

බදු

badau

འགན་ལྷུར / འགན་འཚེ / ཁྱལ / ལུ་འགན / ཕོག་འགན / ཕོག་ལས / རང་འགན / ཁྱལ / འཚེ་འགན / འགན་ལག་ / ཐྲིག་ཁག

බද්ද

badada

ཁྱལ / ཁྱལ

ཁྱི noun
khyi

බල්ලා

balalaā

ཁྱི / འཕར་ལུ་ཕོ་རིལ་ / རོ་ཁྱི

ཁྱིམ noun
khyim

සභාවේ

sabhaāvae

ཤེ / ཐོང་ཁྱིམ / ཆུལ་ལས / ཁང་ཁྱིམ / ཁྱིམ / སྒྲོལ་ཡུལ / གནས / ཕ་ཡུལ / ཚོགས་དམངས / བཟའ་ཚང / གཅིན་མ་ཁུང་

මාලිගාව

maālaigaāva

ཤེ / ཐོང་ཁྱིམ / ཆུལ་ལས / ཁང་ཁྱིམ / ཁྱིམ / སྒྲོལ་ཡུལ / གནས / ཕ་ཡུལ / ཕོ་ཐང / ཚོགས་དམངས / བཟའ་ཚང / གཅིན་མ་ཁུང་

බිහිදොර

baihaidaeāra

ཆུ་དང་ས་བཀག་སའི་ཐོག་ཕྱི་ཤུ་ཏ / ཆུ་འགེགས་ / ཆུ་ཐོག / འཕྲལ་ཐོ / འཕྲལ་ས / ཐོ / ཐོ་ར / ཐོ་ཡོན་དཏུལ / ཆུལ་ཐོ / ཁྱིམ

දොර

daeāra

ཆུ་དང་ས་བཀག་སའི་ཐོག་ཕྱི་ཤུ་ཏ / ཆུ་འགེགས་ / ཆུ་ཐོ / འཕྲལ་ཐོ / འཕྲལ་ས / ཐོ / ཐོ་ར / ཐོ་ཡོན་དཏུལ / ཆུལ་ཐོ / ཁྱིམ

දේවාරය

davaāraya

ཆུ་དང་ས་བཀག་སའི་ཐོག་ཕྱི་ཤུ་ཏ / ཆུ་འགེགས་ / ཆུ་ཐོ / འཕྲལ་ཐོ / འཕྲལ་ས / ཐོ / ཐོ་ར / ཐོ་ཡོན་དཏུལ / ཆུལ་ཐོ / ཁྱིམ

ཁྱིམ་གྱི་ལྷོ་འབྱར། noun
khyim gyi lo bur

බේ

bae

དོང་ / ཁྱིམ་གྱི་ལྷོ་འབྱར / ས་ར་ཀ / ཏ་གས་ཅན་ས་ལོངས / མཚོ་ལྷག / མཚོ་ལྷག ཏ་ཕད / མཚོ་ལྷག ཁྱང་པར

ཁྱིམ་ཐོག ཐོག་བཀབ། noun
khyim tok tok kap

වහලයේ

vahalayae

වහලක්

vahalaka

ཁྱིམ་བར་ལམ་ཆུང་ noun
khyim bar lam chung

පාත්

paāta

འབད་ཐངས / འབད་ཚུལ / འབད་བཞག་བཅའ་བཞག / སྒོ་ཐ / ཕྱོགས / འགྲུལ་ལམ / འཕྲལ་ས་འཛོན་ས / ཀ་ཅི་ཀི / ཐོག་ལས / ཀ་ཅི་ཐྲོ་ལས / འགོར་ལམ / ཁྱིམ་བར་ལམ་ཆུང་ / ལམ / མི་ལམ / ལྟང་ལམ / ཐང་ལམ / ཐང་ལམ / ཁ་ལ / ཁྲོམ་ལམ / འབད་བཞག་བཅའ་བཞག ཐྲོ་ལས

මාවත

maāvata

ཁྱིམ་བར་ལམ་ཆུང་ / ལྟང་ལམ

මාර්ගය

maāragaya

བར་ལམ / འབད་ཐངས / འབད་ཚུལ / འབད་བཞག་བཅའ་བཞག / ཐྲོ་ཐ / ཕྱོགས / ཕྱོགས་ཀཏིས་ཆའི་ནང་ལས་ཁྱིམ་ཡོངས་པའི་ཐུག་ལམ / ངོག་ལམ / ཀུལ་རིམ / ཤུང་ཐང / ཐང་ལམ / ཀ་ཅི་ཀི / ཐོག་ལས / ཀ་ཅི་ཐྲོ་ལས / ཀ་ཅི / ཐ་ལ / ཤ་ལ / ཐ་ལ / ཁ་ལ / ཁྱིམ་བར་ལམ་ཆུང་ / ཤ་ཀ་ཏ / ལ / ལམ / ལམ་ཆུང་ / མེ་ལམ / རེ་ཁགས་ཆུང / ལྟང་ལམ / ཐགས / ཐགས་ལམ / ཐེག / ཚོགས་ཏེང་ / འབད་བཞག་བཅའ་བཞག ཁྱིམ་ཡོངས / ཐེག ཀཏིས་ཀཏ / མཚམས་ཐེག ས་མཚམས / ཐོག་ཐག ཐག ༧༠ ཀ

ཁྱིམ་ཤ་ཏ། noun
khyim ta bu

වැසිකිළි

vaæsaikaiḷai

ཚལ་ངོང / ཚལ་གསང / ཚལ་གསང་ཁ་ཏ / ཁྱིམ་ཤ་ཏ / ཁ་ལང ཐྲོ

ඉදි

iṅdai

འཚར་ལྟང / ཁོ་ངོན་ལེན་ཐངས / ཁོ་བ་ལེན་ཚུལ / ཁྱིམ་ཤ་ཏ / མཇོ་ལྷག་ / ཚོག་ཐྲོར / བཅོ་ཐངས / བཅོ་ལྟུན / བཅོ་བཅོ་ཕ

ගොඩනැගිලි

gaeāḍanaægailai

འཚར་ལྟང / ཁྱིང་ཁྱིམ / ཁོ་ངོན་ལེན་ཐངས / ཁོ་བ་ལེན་ཚུལ / ཁྱིམ་ཤ་ཏ / མཇོ་ལྷག་ / ཚོག་ཐྲོར / བཅོ་ཐངས / བཅོ་ལྟུན / བཅོ་བཅོ་ཕ

ཁྱུ noun
khyu

හර්ඩ

haraḍa

ཤ / ཤ་ཚན / ཁྱ

කුහුඹුවා

kauhauṁbauvaā

ཤ / ཁྱ / ཁྱ་ཚོགས

ཁྱུ་ཚོགས། noun
khyu tsok

කුහුඹුවා

kauhauṁbauvaā

ཤ / ཁྱ / ཁྱ་ཚོགས

ཁྱེག noun
khyek

හිම

haima

ཁམ / ཁམ་འབབ་ནི / ཁམ་ཀུལ་ནི / ཁྱེག

හිමපතනය

haimapatanaya

ཁམ / ཁམ་འབབ་ནི / ཁམ་ཀུལ་ནི / ཁྱེག

ཁྱེག་ཅན། adj
khyek chen

අයිසි

ayaisa

ཁོང་ས་ས / ཁྱེག་ཅན / གནོན་ལེག་ལ / བསེལ་ཏོང

ཁྱེག་བཞུ་བའི་དུས། noun
khyek zhu bé dü

දියවන

daiyavana

དོད་བཏགས་པའི་དུས / ཁྱེག་བཞུ་བའི་དུས

ཁྱེ། pron
khyé

ඔබ

oba

གང་ཟག་གཞིས་པའི་གཙུག
ཚོག་དང་མང་ཚིག་གཅིས་ཆ་ར་གི་མིང་ཚད / ཁྱེ / ཁྱོ

ཁྱོ། pron
khyö

ඔබ

oba

གང་ཟག་གཞིས་པའི་གཙུག
ཚོག་དང་མང་ཚིག་གཅིས་ཆ་ར་གི་མིང་ཚད / ཁྱེ / ཁྱོ

ཁྱོས་མ *noun*
khyosam

ताईगै

taægai

ཕྱག་མཚན / ལྷོག་གས་ཐྱག / ལྷོག་གས་པ / ངོ་ཚྭའི / འཇོང་ཚད / འགན་གནས / ཐྲི་ཟླ་པ / འཛིན་ཐང / ཀེ་ཏོག་ཏུ / ཁྱོས་མ / ཐྲི་ས་ཐོག་ཐང་རིག / ཕོ་ཨཱོར / ཐྲོན་ཐང / ཐུས་ཚད / རིག་ཐུས / ཤོང་ཚད / ཡོང་བཞིན་པའི / ཞལ་འདེབས / ལྷོག་ས་རིག / རིག་ལྷོས

परितयाग

paraitayaāga

ཕྱག་མཚན / ལྷོག་གས་ཐྱག / ཐྲི་ཟླ་པ / འཛིན་ཐང / ཀེ་ཏོག་ཏུ / ཁྱོས་མ / ཐྲོན་ཐང / རིག་ཐུས / ཞལ་འདེབས

हाकैया

haækaiyaā

ཕྱག་མཚན / ལྷོག་གས་ཐྱག / འཛིན་ཐང / ཀེ་ཏོག་ཏུ / ཁྱོས་མ / ཐྲི་ས་ཐོག་ཐང་རིག / ཐྲོན་ཐང / རིག་ཐུས / ལྷོག་ས་རིག / ལྷོག་ས་ཐོ་ཐ

हाकैयाव

haækaiyaāva

ཕྱག་མཚན / ལྷོག་གས་ཐྱག / ལྷོག་ས་ཐྱག / ལྷོག་ས་ཐྱག་ཅན / ལྷོག་ས་ས / ལྷོག་ས་ས / གཏམ་པ / འཇོང་ཚད / འགན་ཁ་ནས / ཀོ་ཐུབས / འཛིན་ཐང / ལ་ཏོག་ཏུ / ཁྱོས་མ / ཐྲོན་ཐང / ཐུས་ཚད / ཁོང་ཁྱེད་ལ / རིག་ཐུས / ཤོང་ཚད / ཁྱེད་ཐང / ལ / ལ

ཁ་རིས *noun*
tra ri

धानैय

dhaānaya

འཕྲ་རྩོག / འཕྲ / ས་ཐོན་འཕྲ / ཁ་རིས / གཞི་ཚད

बैज

baīja

བར་པ་ཁྲ / ངག་ཤོས / འཕྲ་རྩོག / ཐུ / འཕྲ / ལེགས་ཤོས / ཧ་ས་ཐོན / ས་ཡོན / ས་ཐོན / ས་ཐོན་འཕྲ / ཐེག་ལེ / མཐོ་ཕྱོས / ཁ་རིས / གཞི་ཚད

ཁ་ཏ *noun*
tra ta

सैबैरा

saībaraā

ཙང་ཏ / རི་ཏ / ཁ་ཏ

ཁག *noun*
trak

लै

lae

ཁག / ཁག་རིགས་ཐུད

ཁག་རིགས་ཐུད *noun*
trak rik gyü

लै

lae

ཁག / ཁག་རིགས་ཐུད

ཁག་བཏགས་ཏ *noun*
trak tram tsa

धमनि

dhamanai

ཁག་བཏགས་ཏ / གསོ་ལམ

ཁག་མདོག *adj*
trak dok

रतु

ratau

དམར་ཥའི་རིང་ལྡགས་པ / དམར་ཥོ / ཁག་མདོག / ཚོས་གཞི་དམར་ཥོ / ཁག་མདོག

ཁག་མདོག *adj*
trak dok mar pö ring luk dang drelwé

ཁ་ཏ

ཥ་ཥ

रतु

ratau

ཁ་ཏ

ཥ

ཥ

ཥ

ཁྲིམས་མཐུན། *adj*

trim tün

ཨཡཻཏཻཡ

ayaitaiya

དཀྱོ་རང་ / བདག་དབང་ / བདེན་ / བདེན་པ / དང་པོ / དང་པོ / དང་པོར་ / འཛིལ་མེད་ / རྒྱ་ནོར་ / ཁྱད་ཆོས / ཁྱད་རྣམ / སྨོན་མེད / མ་འཛོལ་བ / ངེས་བདེན / ཏན་ཏན / ཐོག་དབང་ / ཀྱེཀ་ཀྱི / ཁྲིམས / ཁྲིམས་ལུགས / ཁྲིམས་མཐུན / འཚུལ་མེད / གཡས་ཐོག་གི / ཁྲིམས་ལུགས / ཁྲིམས་ལ་ཕན / ཁ་ཤས་ཀྱི / གཞིས་ཁང་

ཨཙཻཏ

ucaita

འབའ་ཞིག / བར་ཚད་མེད་པའི / ཆ་འཛོག་ཅན / ཅིག་རང་ / ཏ་ཡོ་རང་ / བདེན / བདེན་པ / འདི་རང་ / དང་པོ / དང་པོ / དང་པོར་ / འཛིལ་མེད / རྒྱ་མཚན་ལྡན་པའི / རྒྱན་ཚད་མེད་པའི / ཉིང་ཁང་ས / འཇའ་རིས་ཆོ / འཇམ་ཏོང་ཏེ / སྨོན་མེད / ཡང་མ / ལེགས་ཅོམ / ངེས་བདེན / ཏོ་མ / ཆུས་ཤ / ཧོས་བདག་ཅང / ཁ་ལོ་ལ / ཁ་ལ / ཁ་ལ / ཁ

ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པའི་ངོ་རྒྱན། noun
trim sung gak pé ngo gyen

බේරාගන්න
baeraāganana

སྒོ་བཞིད། / དགེ་ལེ / རྒྱལ་རྒྱས། / བཀག་ནི / བསྒྲལ་ནི / ཉེན་སྐྱོལ / ཉེན་སྐྱོང / ཉེན་སྐྱོང་འབད་ནི / ཉེན་སྲུང་འབད་ནི / ཉེན་ཕྱར / སོག་སྐྱབས / སོག་སྐྱབས་འབད་ནི / བསྲུང་ནི / སྲུང་ར / ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པའི་ངོ་རྒྱན / ཚིད་མེའི་གསོལ་ར / མཚོན་སྐྱབས

පළිහ
palaiha

སྒོ་བཞིད། / དགེ་ལེ / རྒྱལ་རྒྱས། / ཉེན་སྐྱོང / ཉེན་ཕྱར / སྲུང་ར / ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པའི་ངོ་རྒྱན / ཚིད་མེའི་གསོལ་ར / མཚོན་སྐྱབས

සුරකින්න
saurakainana

སྒོ་བཞིད། / དགེ་ལེ / རྒྱལ་རྒྱས། / བཀག་ནི / བསྒྲལ་ནི / ཉེན་སྐྱོང / ཉེན་སྐྱོང / ཉེན་སྐྱོང་འབད་ནི / ཉེན་སྲུང་འབད་ནི / ཉེན་ཕྱར / སོག་སྐྱབས / སོག་སྐྱབས་འབད་ནི / བསྲུང་ནི / སྲུང་ར / ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པའི་ངོ་རྒྱན / ཚིད་མེའི་གསོལ་ར / མཚོན་སྐྱབས

මුදවාගැනීමේ
maudavaāgaænaīmae

སྒོ་བཞིད། / དགེ་ལེ / རྒྱལ་རྒྱས། / བཀག་ནི / བསྒྲལ་ནི / ཉེན་སྐྱོང / ཉེན་སྐྱོང / ཉེན་སྐྱོང་འབད་ནི / ཉེན་སྲུང་འབད་ནི / ཉེན་ཕྱར / སོག་སྐྱབས / སོག་སྐྱབས་འབད་ནི / བསྲུང་ནི / སྲུང་ར / ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པའི་ངོ་རྒྱན / ཚིད་མེའི་གསོལ་ར / མཚོན་སྐྱབས

රැකවරණ
raækavaraṇa

སྒོ་བཞིད། / དགེ་ལེ / རྒྱལ་རྒྱས། / བཀག་ནི / བསྒྲལ་ནི / ཉེན་སྐྱོང / ཉེན་སྲུང / ཉེན་ཕྱར / ཕྱུང་སྐྱོང / སྲུང་ར / ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པའི་ངོ་རྒྱན / ཚིད་མེའི་གསོལ་ར / མཚོན་སྐྱབས

ආරක්ෂක
ārakaṣaka

སྒོ་བཞིད། / བདེ་སྲུང་ / དགེ་ལེ / འགན་ལེན / རྒྱལ་ཁྱབ / བཀག་ནི / ཁྱབ་ལེན / ཉེན་སྐྱོང / ཉེན་ལེན / ཉེན་སྲུང་ / ཉེན་ཕྱར་ཡ / ཉེན་ཕྱར / ཕྱང་ཆུབ་བསགས་མི / ཕྱང་སྐྱོང / བསྲུང་ནི / སྲུང་ར / གཤན་མ / ཁན་ཁན / ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པའི་ངོ་རྒྱན / ཚིད་མེའི་གསོལ་ར / མཚོན་སྐྱབས / ཉེན་ཐོག ཉེན་ཕེད

ආරක්ෂා
ārakaṣaā

སྒོ་བཞིད། / དགེ་ལེ / རྒྱལ་རྒྱས། / བཀག་ནི / བསྒྲལ་ནི / ཉེན་སྐྱོང / ཉེན་སྐྱོང / ཉེན་སྐྱོང་འབད་ནི / ཉེན་ཕྱར / ཉེན་ཕྱར / ཉེན་ཕྱར / ཉེ་ཕ / ཉེ་ཕ / ཉ་ཕ / ཉ / ཉ / ཉ

ཁྲོམ་ཤཱཀ *noun*

trom shak

අදියර

adaiyara

གོ་རིས / ཐྲུང་ལས / འཐྲུང་ས / ལས་དོན་ / སྣང་རིས / རིམ་པ / ས་ཆའི་མཚོང་སྣང་ / ས་ཁོངས / མཚོང་སྣང་ / འཁྲབ་སྟེགས / ཁྲོམ་ཤཱཀ / ཁྲོམ་འཛིན

දැකේම

daækama

འཚར་སྣང་ / འཚར་གཤི / དཀྱ་སྣང་ / ཐྲུང་ལས / འཐྲུང་ས / ལས་དོན་ / སྣང་འཚར / སྣང་བརྟན་ / སྣང་རིས / སྣང་གཟུགས / ཉམས་སྣང་ / ཕྱུགས་འཚར / ས་ཆའི་མཚོང་སྣང་ / ས་ཁོངས / མཚོང་སྣང་ / མཚོང་ཕྱུགས / ཁྲོམ་ཤཱཀ / ཁྲོམ་འཛིན

දර්ශන

daraśana

ཐྲུང་ལས / འཐྲུང་ས / ལས་དོན་ / སྣང་རིས / ས་ཆའི་མཚོང་སྣང་ / ས་ཁོངས / མཚོང་སྣང་ / འཁྲབ་སྟེགས / ཁྲོམ་ཤཱཀ / ཁྲོམ་འཛིན

ཁྲོམ་སྡེ *noun*

trom dé

නගරය

nagaraya

ཁྲོང་སྡེ / ཁྲོམ་སྡེ / ཁྲོམ

ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྱིམ་ཁྱབ *noun*

trom dé chi khyap

නගරාධිපති

nagaraādhaipatai

ཁྲོམ་སྡེའི་ཁྱིམ་ཁྱབ / ཁྲོམ་དཔོན

ག *pron*

ga

බව

bava

བས་སུ / དེ / འདི / ག / ག་འདི / གང་ཟག་གཟུམ་པའི་མིང་ཚན / ཁོ / ཁོ་ཕྱུ་ཏ / མིང་ཚན / མོ / མོའི་མིང་ཚན

වහනසේ

vahanasae

བས་སུ / དེ / འདི / ག / ག་འདི / གང་ཟག་གཟུམ་པའི་མིང་ཚན / ཁོ / ཁོ་ཕྱུ་ཏ / མིང་ཚན / མོ / མོའི་མིང་ཚན

වන

vana

ག / ག་འདི

එමගින්

emagaina

བས་སུ / དེ / འདི / ག / ག་འདི / གང་ཟག་གཟུམ་པའི་མིང་ཚན / ཁོ / ཁོ་ཕྱུ་ཏ / མིང་ཚན / མོ / མོའི་མིང་ཚན

කරන

karana

ག / ག་ཅི / ག་འདི / ག་ལུ

ඒ

ē

ඇය

æya

བས་སུ / དེ / འདི / ག / ག་འདི / གང་ཟག་གཟུམ་པའི་མིང་ཚན / ཁོ / ཁོ་ཕྱུ་ཏ / མིང་ཚན / མོ / མོའི་མིང་ཚན

එය

eya

བས་སུ / དེ / འདི / ག / ག་འདི / གང་ཟག་གཟུམ་པའི་མིང་ཚན / ཁོ / ཁོ་ཕྱུ་ཏ / མིང་ཚན / མོ / མོའི་མིང་ཚན

කාවද

kaāvada

ག / ག་ལུ

මෙම

maema

བས་སུ / དེ / འདི / ག / ག་འདི / གང་ཟག་གཟུམ་པའི་མིང་ཚན / ཁོ / ཁོ་ཕྱུ་ཏ / མིང་ཚན / མོ / མོའི་མིང་ཚན

ག་གི *pron*

ga gi

කාගේ

kaāgae

ག་ཅི *pron*

ga chi

කරන

karana

ག / ག་ཅི / ག་འདི / ག་ལུ

ག་ཅི་གི་ཐོག་ལས *noun*

ga chi gi tok lé

මාර්ගය

maāragaya

བར་ལས / འབད་ཐབས / འབད་ཚུལ / འབད་བཤད་བཅའ་བཤད / སྒྲོད་པ / ཕྱོགས / ཕྱོགས་གཉིས་ཆའི་ནང་ལས་ཁྱིམ་ཡོད་པའི་ཐུག་གི་ལས / དོག་ལས / ཀུལ་རིམ / ངང་ནུང / འཚོལ་ས་འཐོན་ས / ག་ཅི་གི་ཐོག་ལས / ག་ཅི་སྒོ་ལས / རྒྱུ་ལ / ཐྲེས་ཤུལ / ཐྲེས་ཤུལ་བདའ་ཅི / ཤང་ལས / ཁྱིམ་བར་ལས་ཆུང / སྐྱེད་པ / ལས / ལས་ཆུང / མི་ལས / རིགས་ཀྱུད / ཐང་ལས / ཐག་ལ / ཐབས་ལས / ཐིག / ཚོག་ཐེང / འབད་བཤད་བཅའ་བཤད ཕྱོད་ལས / ཐིག་ གཞི་རིམ / མཚམས་ཐིག་ ས་མཚམས / ཕྲོག་ཐག ༡༠ ནི

පාර

paāra

འབད་ཐབས / འབད་ཚུལ / འབད་བཤད་བཅའ་བཤད / སྒྲོད་པ / ཕྱོགས / འགྲུལ་ལས / འཚོལ་ས་འཐོན་ས / ག་ཅི་གི་ཐོག་ལས / ག་ཅི་སྒོ་ལས / འཁོར་ལས / ལས / མི་ལས / ཐབས་ལས / ཐབས་ཤེས / ཁྲོམ་ལས / འབད་བཤད་བཅའ་བཤད ཕྱོད་ལས

පාත්

paāta

འབད་ཐབས / འབད་ཚུལ / འབད་བཤད་བཅའ་བཤད / སྒྲོད་པ / ཕྱོགས / འགྲུལ་ལས / འཚོལ་ས་འཐོན་ས / ག་ཅི་གི་ཐོག་ལས / ག་ཅི་སྒོ་ལས / འཁོར་ལས / ཁྱིམ་བར་ལས་ཆུང / ལས / མི་ལས / ཐང་ལས / ཐབས་ལས / ཐབས་ཤེས / ཁྲོམ་ལས / འབད་བཤད་བཅའ་བཤད ཕྱོད་ལས

ག་ཅི་ཡང་མེན་ *noun*

ga chi yang menam

කිසිවක්

kaisaivaka

ག་ཅི་ཡང་མེན / ག་ནི་ཡང་མེད / ཐོ་ཉིད / ཐོ་བ / ཐོ་ཞིང་པའི་རང་བཞིན

තරමිය

taramaiya

ག་ཅི་ཡང་མེན / ག་ནི་ཡང་མེད / ཐོ་ཉིད / ཐོ་བ / ཐོ་ཞིང་པའི་རང་བཞིན

ශූන්ය

śaunaya

ག་ཅི་ཡང་མེན / ག་ནི་ཡང་མེད་པའི་དོན / ག་ནི་ཡང་མེད / ཀླད་ཀོར / ཕྲེག་ལེ / ཐོ་ཞིང་ཟ

නිෂ්ඵල

naiṣaphala

ག་ཅི་ཡང་མེན / ག་ནི་ཡང་མེད / ཐོ་ཉིད / ཐོ་བ / ཐོ་ཞིང་པའི་རང་བཞིན

ག་ཅི་ཟླ་ལེ *noun*

ga chi go lé

මාර්ගය

maāragaya

བར་ལས / འབད་ཐབས / འབད་ཚུལ / འབད་བཤད་བཅའ་བཤད / སྒྲོད་པ / ཕྱོགས / ཕྱོགས་གཉིས་ཆའི་ནང་ལས་ཁྱིམ་ཡོད་པའི་ཐུག་གི་ལས / དོག་ལས / ཀུལ་རིམ / ངང་ནུང / འཚོལ་ས་འཐོན་ས / ག་ཅི་གི་ཐོག་ལས / ག་ཅི་སྒོ་ལས / རྒྱུ་ལ / ཐྲེས་ཤུལ / ཐྲེས་ཤུལ་བདའ་ཅི / ཤང་ལས / ཁྱིམ་བར་ལས་ཆུང / སྐྱེད་པ / ལས / ལས་ཆུང / མི་ལས / རིགས་ཀྱུད / ཐང་ལས / ཐག་ལ / ཐབས་ལས / ཐིག / ཚོག་ཐེང / འབད་བཤད་བཅའ་བཤད ཕྱོད་ལས / ཐིག་ གཞི་རིམ / མཚམས་ཐིག་ ས་མཚམས / ཕྲོག་ཐག ༡༠ ནི

පාර

paāra

འབད་ཐབས / འབད་ཚུལ / འབད་བཤད་བཅའ་བཤད / སྒྲོད་པ / ཕྱོགས / འགྲུལ་ལས / འཚོལ་ས་འཐོན་ས / ག་ཅི་གི་ཐོག་ལས / ག་ཅི་སྒོ་ལས / འཁོར་ལས / ལས / མི་ལས / ཐབས་ལས / ཐབས་ཤེས / ཁྲོམ་ལས / འབད་བཤད་བཅའ་བཤད ཕྱོད་ལས

පාත්

paāta

འབད་ཐབས / འབད་ཚུལ / འབད་བཤད་བཅའ་བཤད / སྒྲོད་པ / ཕྱོགས / འགྲུལ་ལས / འཚོལ་ས་འཐོན་ས / ག་ཅི་གི་ཐོག་ལས / ག་ཅི་སྒོ་ལས / འཁོར་ལས / ཁྱིམ་བར་ལས་ཆུང / ལས / མི་ལས / ཐང་ལས / ཐབས་ལས / ཐབས་ཤེས / ཁྲོམ་ལས / འབད་བཤད་བཅའ་བཤད ཕྱོད་ལས

ག་ཏེ་ལུ *adv*

ga té lu

කොතැනට

kaeātaænaṭa

කොහෙද

kaeāhaeda

ག་དང་ཡང་བསྡུན་བཏུབ་པའི *adj*

ga dang yang tün tup pé

මෘදු

maṛdau

ཆར་པ་དང་ཆུང་མ་ཆུ་ཏ / དམ་དམ་མེད་པའི / མཁར་ས་མ་ཆེ་བའི / ཐུ་འཇམ་པའི / དེ་ཁིམ་པའི / མཚོས་ཏོག་ཏོ / ཀ་དང་ཡང་བསྡུན་བཏུབ་པའི / ཐུན་བཅོས་འབད་བཏུབ་པའི / ཉན་ཏོང་ཏོ / ཏོང་ས་ས / ཀུམ་ཡྱུ་ལ་ཡྱ / འཇམ་ཆུ / འཇམ་ཐུག་ཐུ / ཨཱ / འཇམ་དཔལ་པའི / ཕྱམས་ལ་ཁྱིང་ཅན / ཟླུམ་ཉན་པའི / ཀ་ཏ་ཡང་ཁ / ཀ་ཏ་ཡང་ལ / ཁ་ཤས / ཁ་ཤས་ཀ / ཁ་ཤས་ཀ / ཁ་ཤས / ཁ་ཤས / ཁ / ཁ / ཁ

གཱ་དེ་མཇྱོག་མཇྱོག *adv*

ga dé gyok gyok

වේගවත්

vaegavata

ཚུ་ཚོངས་ཀྱ / བ་ལྕོ་རང་ / ངན་བཅམ / དེ་ཁ་རང་ / དེ་མ་ཨཥ་ཏ / འདི་གི་ཉེ་མ་རང་ / འདི་གི་ཤུལ་མ་རང་ / འདི་འཚོ་ལས་རང་ / སྒྲིང་སྒྲིང་ / སྒྲིང་སྒྲིང་སྒེ / དུས་ཚོད་ཅ་ཤུ / གཱ་དེ་མཇྱོག་མཇྱོག / མཇྱོག་ངན་གྱི / མཇྱོག་འཚོས་ཁེར་ནི / མཇྱོག་ངེས / མཇྱོག་པར / མཇྱོག་པར / མཇྱོག་ཤུགས / ཚུ་ཤུགས / འགྱུར་བ་མེད་ / ཅ་ཁཊཱ་ལྷ / ཉི་མ / ཉི་མ་སྒེ / ཉི་མ་ལས / ཏིབ་བཅང་ལྷ / གཞན་དུས་ནས / ཐུ་བ / ལྷུམ་འ

වහාම

vahaāma

ངན་ལྕོ་རང་ / ངེ་ཁ་རང་ / དེ་མ་ཨཥ་ཏ / འདི་གི་ཉེ་མ་རང་ / འདི་གི་ཤུལ་མ་རང་ / འདི་འཚོ་ལས་རང་ / གཱ་དེ་མཇྱོག་མཇྱོག / མཇྱོག་ངན་ཏུགས / མཇྱོག་པར / མཇྱོག་པར / ཅ་ཁཊཱ་ལྷ / ཉི་མ་སྒེ / ཉི་མ་ལས / གཞན་དུས་ནས / ཐུལ་རང་ / ཚ་ཏེར་བཏོན་ཏེ / ཚར་གཅིག་ཀུ

මුල්

maula

ངན་ལྕོ་རང་ / ངེ་ཁ་རང་ / དེ་མ་ཨཥ་ཏ / འདི་གི་ཉེ་མ་རང་ / འདི་གི་ཤུལ་མ་རང་ / འདི་འཚོ་ལས་རང་ / ཏུ་གཱ་ཐོས / གཱ་དེ་མཇྱོག་མཇྱོག / མཇྱོག་ངན་ཏུགས / མཇྱོག་པར / མཇྱོག་པར / ཅ་ཁཊཱ་ལྷ / ཉི་མ་སྒེ / ཉི་མ་ལས / གཞན་དུས་ནས / ཐོ་མ / རིག་གཞར་ཀྱི / གཞར་བཟོའི / ཐུལ་རང་ / ཚ་ཏེར་བཏོན་ཏེ / ཚར་གཅིག་ཀུ

කඩිනමින්

kaḍainamaina

ངན་ལྕོ་རང་ / ངེ་ཁ་རང་ / དེ་མ་ཨཥ་ཏ / འདི་གི་ཉེ་མ་རང་ / འདི་གི་ཤུལ་མ་རང་ / འདི་འཚོ་ལས་རང་ / གཱ་དེ་མཇྱོག་མཇྱོག / མཇྱོག་ངན་ཏུགས / མཇྱོག་པར / མཇྱོག་པར / ཅ་ཁཊཱ་ལྷ / ཉི་མ་སྒེ / ཉི་མ་ལས / གཞན་དུས་ནས / ཐུལ་རང་ / ཚ་ཏེར་བཏོན་ཏེ / ཚར་གཅིག་ཀུ

ඉක්මනින්

ikamanaina

གཱ་དེ་མཇྱོག་མཇྱོག / མཇྱོག་ངན་ཏུགས / མཇྱོག་པར / ཅ་ཁཊཱ་ལྷ / ཉི་མ་སྒེ / ཉི་མ་ལས / གཞན་དུས་ནས / ཐུལ་རང་ / ཚ་ཏེར་བཏོན་ཏེ

අකල්

akala

ངན་ལྕོ་རང་ / ངེ་ཁ་རང་ / དེ་མ་ཨཥ་ཏ / འདི་གི་ཉེ་མ་རང་ / འདི་གི་ཤུལ་མ་རང་ / འདི་འཚོ་ལས་རང་ / གཱ་དེ་མཇྱོག་མཇྱོག / མཇྱོག་ངན་ཏུགས / མཇྱོག་པར / མཇྱོག་པར / ཅ་ཁཊཱ་ལྷ / ཉི་མ་སྒེ / ཉི་མ་ལས / གཞན་དུས་ནས / ཐུལ་རང་ / ཚ་ཏེར་བཏོན་ཏེ / ཚར་གཅིག་ཀུ

གཱ་དེ་སྦྱ་རུང་ *adv*

ga dé bé rung

නමුත්

namauta

འབད་རུང་ར / ངལ་ལ / ངལ་ཚུན / དེ་འབད་ཤ་ད / དེ་སྦེ་ཨིན་རུང་ / དེ་སྦེ་ཨིན་རུང་ / དེའི་རིང་ / གཱ་དེ་སྦེ་ཨིན་རུང་ / གཱ་དེ་སྦེ་རུང་ / ཆུན་ལྡུ་ཀྱི་ཐུ / ཨིན་རུང་ / ཨིན་རུང་རང་ / ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ / ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ / ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ / ཇི་ཚར་ཡང་ / དཔེར་ན་ཨིན་རུང་ར / རུང་ཐུ / བཟའ་རུང་ར

නැවත

naævata

ངལ་རུང་ / ངལ་ལ / ངལ་ཚུ་ཡང་ / ངལ་ཚུན / དེ་འབད་ཤ་ད / དེ་སྦེ་ཨིན་རུང་ / དེའི་རིང་ / གཱ་དེ་སྦེ་ཨིན་རུང་ / གཱ་དེ་སྦེ་རུང་ / ཉིང་ཤུལ་ར་ང / ཨིན་རུང་ / ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ / ཨིན་ཏེ་འབད་ཡང་ / ཨིན་ཏེ་ཡ་ཡ / ཨ་ཁ / ཤུལ་ཡར / ཚོག་ཤུལ་ནི / ཚོག་ཤུ / ཐུ་ནི་ཨེདཔ / ཡང་བཐུར / ཡང་བཐུར་འབད་ནི / ཡང་བཐུར་ཐུལ་ནི

තවමත්

tavamata

ངལ་རུང་ / ངལ་ལ / ངལ་ཚུ་ཡང་ / ངལ་ཚུན / དེ་འབད་ཤ་ད / དེ་སྦེ་ཨིན་རུང་ / དེ་སྦེ་ཨིན་རུང་ / བདེ་གྱིང་ཅན / ངེ་གྱིང་ཀྱི་རང་བཞིན / དེའི་རིང་ / ངེ་ཤུར་ན་ཡང་ / ཐུ་ཨེད / འཚེལ་བ་ཨ་འབད་བ / གཱ་དེ་སྦེ་ཨིན་རུང་ / གཱ་དེ་སྦེ་རུང་ / ཉིང་ཤུལ་ར་ང / ཨིན་རུང་ / ཨིན་རུང་ / ཨིན་ཏེ་ཡ་ཡ / ཨ་ཁ / ཤ / ཨ / ལ

གཱ་དེ་སྦེ་ཨིན་རུང་ *adv*

ga dé bé in rung

තවමත්

tavamata

ངལ་རུང་ / ངལ་ལ / ངལ་ཚུ་ཡང་ / ངལ་ཚུན / དེ་འབད་ཤ་ད / དེ་སྦེ་ཨིན་རུང་ / དེ་སྦེ་ཨིན་རུང་ / བདེ་གྱིང་ཅན / ངེ་གྱིང་ཀྱི་རང་བཞིན / དེའི་རིང་ / ངེ་ཤུར་ན་ཡང་ / ཐུ་ཨེད / འཚེལ་བ་ཨ་འབད་བ / གཱ་དེ་སྦེ་ཨིན་རུང་ / གཱ་དེ་སྦེ་རུང་ / ཉིང་ཤུལ་ར་ང / ཨིན་རུང་ / ཨིན་རུང་ / ཨིན་ཏེ་ཡ་ཡ / ཨ་ཁ / ཤ / ཨ / ལ

නමුත්

namauta

ངལ་རུང་ / ངལ་ལ / ངལ་ཚུ་ཡང་ / ངལ་ཚུན / དེ་འབད་ཤ་ད / དེ་སྦེ་ཨིན་རུང་ / དེ་སྦེ་ཨིན་རུང་ / དེའི་རིང་ / གཱ་དེ་སྦེ་ཨིན་རུང་ / གཱ་དེ་སྦེ་རུང་ / ཆུན་ལྡུ་ཀྱི་ཐུ / ཨིན་རུང་ / ཨིན་རུང་ / ཨིན་ཏེ་ཡ་ཡ / ཨ་ཁ / ཤ / ཨ / ལ

නැවත

naævata

ངལ་རུང་ / ངལ་ལ / ངལ་ཚུ་ཡང་ / ངལ་ཚུན / དེ་འབད་ཤ་ད / དེ་སྦེ་ཨིན་རུང་ / དེའི་རིང་ / གཱ་དེ་སྦེ་ཨིན་རུང་ / གཱ་དེ་སྦེ་རུང་ / ཉིང་ཤུལ་ར་ང / ཨིན་རུང་ / ཨིན་ཏེ་ཡ་ཡ / ཨ་ཁ / ཤ / ཨ / ལ

གཱ་དེ་མ་ཅིག་ཁར་ *adv*

ga dem chik khar

අතර

atara

ཁར་ན / ཐུགས་ནི / གཱ་དེ་མ་ཅིག་ཁར / བཟླང / ཟླས / ནས / རིང

གཱ་དེ་མ་ཅིག་སྦེ *conj*

ga dem chik bé

නම්

nama

གཱ་དེ་མ་ཅིག་ཐུ / གཡ་ཐིད

གཱ་ནི་ཡང་མེད་པའི་དོན *noun*

ga ni yang mé pé dön

ශුන්ය

śaunaya

གཱ་ཅི་ཡང་མེན་མ / གཱ་ནི་ཡང་མེད་པའི་དོན / གཱ་ནི་ཡང་མེད་པ / ཀློད་ཀོར / ཕྱིག་ལེ / ཐུ་ཁ

གཱ་ནི་ཡང་མེད་པ *noun*

ga ni yang medpa

නිෂ්ඵල

naiṣaphala

གཱ་ཅི་ཡང་མེན་མ / གཱ་ནི་ཡང་མེད་པ / ཐུ་ཁ་ཉིད / ཐུ་ཁ་ཁ / ཐུ་ཁ་ཡའི་རང་བཞིན

ශූන්ය

śaunaya

གཱ་ཅི་ཡང་མེན་མ / གཱ་ནི་ཡང་མེད་ཡའི་ངོ་ནི / གཱ་ནི་ཡང་མེད་པ / ཀློད་ཀོར / ཕྱིག་ལེ / ཐུ་ཁ

හිස්

haisa

ཕྱག་དར / ངོན་ཁྱུར་མ་མེད་པ / གཱ་ནི་ཡང་མེད་པ / གཱ་ཡང་མེད་པ / མ་ཐོ་ཆེ / མ་ཚང / ནང་ཐུ་ཁ / ས་ཐུ་ཁ་ཡོད་ཡའི / ས་ཐུ་ཁ་ཡ / ས་ཐུ་ཁ་ཡ / ཐུ་ཁ / ཐུ་ཁ / ཐུ་ཁ་ཡ་ཉིད / ཐུ་ཁ་ཡའི་རང་བཞིན / ཐུ་ཁ / ཐུ་ཁ་ལག་ཏུ་ནི / ཐུ་ཁ་ལག་བསྟན་ནི / ཐུ་ཁ་ལག་ཕན་ནི / ཐུ་ཁ་ལ་ཐེ་ནི

රික්තක

raikataka

ཕྱག་དར / ངོན་ཁྱུར་མ་མེད་པ / གཱ་ནི་ཡང་མེད་པ / གཱ་ཡང་མེད་པ / མ་ཐོ་ཆེ / མ་ཚང / ནང་ཐུ་ཁ / ས་ཐུ་ཁ་ཡོད་ཡའི / ས་ཐུ་ཁ་ཡ / ས་ཐུ་ཁ་ཡ / ཐུ་ཁ / ཐུ་ཁ / ཐུ་ཁ་ཡ་ཉིད / ཐུ་ཁ་ཡའི་རང་བཞིན / ཐུ་ཁ / ཐུ་ཁ་ལག་ཏུ་ནི / ཐུ་ཁ་ལག་བསྟན་ནི / ཐུ་ཁ་ལག་ཕན་ནི / ཐུ་ཁ་ལ་ཐེ་ནི

හිස්බව

haisabava

ཕྱག་དར / ངོན་ཁྱུར་མ་མེད་པ / གཱ་ནི་ཡང་མེད་པ / གཱ་ཡང་མེད་པ / མ་ཐོ་ཆེ / མ་ཚང / ནང་ཐུ་ཁ / ས་ཐུ་ཁ་ཡོད་ཡའི / ས་ཐུ་ཁ་ཡ / ས་ཐུ་ཁ་ཡ / ཐུ་ཁ / ཐུ་ཁ / ཐུ་ཁ་ཡ་ཉིད / ཐུ་ཁ་ཡའི་རང་བཞིན / ཐུ་ཁ / ཐུ་ཁ་ལག་ཏུ་ནི / ཐུ་ཁ་ལག་བསྟན་ནི / ཐུ་ཁ་ལག་ཕན་ནི / ཐུ་ཁ་ལ་ཐེ་ནི

කිසිවක්

kaisaivaka

གཱ་ཅི་ཡང་མེན་མ / གཱ་ནི་ཡང་མེད་པ / ཐུ་ཁ་ཉིད / ཐུ་ཁ་ཁ / ཐུ་ཁ་ཡའི་རང་བཞིན

යො

yaeā

ཕྱག་དར / ངོན་ཁྱུར་མ་མེད་པ / གཱ་ནི་ཡང་མེད་པ / གཱ་ཡང་མེད་པ / མ་ཐོ་ཆེ / མ་ཚང / ནང་ཐུ་ཁ / ས་ཐུ་ཁ་ཡོད་ཡའི / ས་ཐུ་ཁ་ཡ / ས་ཐུ་ཁ་ཡ / ཐུ་ཁ / ཐུ་ཁ / ཐུ་ཁ་ཡ་ཉིད / ཐུ་ཁ་ཡའི་རང་བཞིན / ཐུ་ཁ / ཐུ་ཁ་ལག་ཏུ་ནི / ཐུ་ཁ་ལག་བསྟན་ནི / ཐུ་ཁ་ལག་ཕན་ནི / ཐུ་ཁ་ལ་ཐེ་ནི

තරමෙය

taramaiya

གཱ་ཅི་ཡང་མེན་མ / གཱ་ནི་ཡང་མེད་པ / ཐུ་ཁ་ཉིད / ཐུ་ཁ་ཁ / ཐུ་ཁ་ཡའི་རང་བཞིན

གཱ་ནི་ཡང་མེན་མ *pron*

ga ni yang menam

කිසිදා

kaisaidaā

ཅི་ཡང་མེན་མ / གཱ་ནི་ཡང་མེན་མ / གཱ་ཡང་མེན་མ / ནམ་རང་ཅིག་ཐུ་ནང / ཆ་ངང་ལྡ་ལས་རང་ལྡ་ཤུ / ཆ་ལས / ངལ་ལས / ངལ་ལ / ངལ་ལ / ངལ་ལ

එතන

etana

ཡ་ཁ / ཅི་ཡང་མེན་མ / ངེ་ཁར / ངེ་ནང / / གཱ་ནི་ཡང་མེན་མ / གཱ་ཡང་མེན་མ / ཁ་ལ / ལར

གཱ་བསྡུར *noun*

ga dur

සංසන්දනය

saṁsanadanaya

འདྲ་མི་འདྲ་བཐུན་ནི / གཱ་བསྡུར / གཱ་བསྡུར་ཀྱབ་ནི / བསྡོགས་བཐུན་ནི / ཁྱད་བསྡུར / ཁྱད་པར་བཐུན་ནི

གཱ་བསྡུར་ཀྱབ་ནི *verb*

ga dur kyap ni

සංසන්දනය

saṁsanadanaya

འདྲ་མི་འདྲ་བཐུན་ནི / གཱ་བསྡུར / གཱ་བསྡུར་ཀྱབ་ནི / བསྡོགས་བཐུན་ནི / ཁྱད་བསྡུར / ཁྱད་པར་བཐུན་ནི

གཱ་འདི *pron*

ga di

මෙම

maema

ཨཨ་ཐུ / དེ / འདི / ཀ / གཱ་འདི / གང་ཟག་གཞན་ལས་པའི་མིང་ཚིག / ཁོ / ཁོ་ཐུ་ཏ / མོ / མོའི་མིང་ཚིག

වන

vana

ཀ / ཀ་འདི

එමගින්

emagaina

ཨཨ་ཐུ / ངེ / འདི / ཀ / ཀ་འདི / གང་ཟག་གཞན་ལས་པའི་མིང་ཚིག / ཁོ / ཁོ་ཐུ་ཏ / མོ / མོའི་མིང་ཚིག

කරන

karana

ཀ / ཀ་ཅི / ཀ་འདི / ཀ་ཡ

ඇය

æya

ཨཨ་ཐུ / ངེ / འདི / ཀ / ཀ་འདི / གང་ཟག་གཞན་ལས་པའི་མིང་ཚིག / ཁོ / ཁོ་ཐུ་ཏ / མོ / མོའི་མིང་ཚིག

එය

eya

ཨཨ་ཐུ / ངེ / འདི / ཀ / ཀ་འདི / གང་ཟག་གཞན་ལས་པའི་མིང་ཚིག / ཁོ / ཁོ་ཐུ་ཏ / མོ / མོའི་མིང་ཚིག

වහනස්සේ

vahanasae

ཨཨ་ཐུ / ངེ / འདི / ཀ / ཀ་འདི / གང་ཟག་གཞན་ལས་པའི་མིང་ཚིག / ཁོ / ཁོ་ཐུ་ཏ / མོ / མོའི་མིང་ཚིག

බව

bava

ཨཨ་ཐུ / ངེ / འདི / ཀ / ཀ་འདི / གང་ཟག་གཞན་ལས་པའི་མིང་ཚིག / ཁོ / ཁོ་ཐུ་ཏ / མོ / མོའི་མིང་ཚིག

གཱ་འཛིན་ནང་ཆ *noun*

ga dzin nang cha

කපාටය

kapaāṭaya

ཀ་འཛིན་ནང་ཆ / ཚད་འཛིན་འཕྲལ་ཆས

གཡང་མེད་པ *adj*

ga yang medpa

հիսմ

haisa

ཕྱག་དར་ / དོན་ལྡན་མེད་པ / གནོད་ཡང་མེད་པ / གཡང་མེད་པ / མ་ཚོར་བ / ཁང་སྟོང་ / ས་སྟོང་ཡོངས་པའི / སེམས་སྟོང་ / སེམས་ཡེངས་པའི / འཛིན་འཛིན་གྱི / སྟོང་ཉིད / སྟོང་པ / སྟོང་པ / སྟོང་པ་ཉིད / སྟོང་པའི་རང་བཞིན་ / སྟོང་མ / སྟོང་མ་འགྱུར་ནི / སྟོང་མ་བདེ་བ་ནི / སྟོང་མ་བཟོ་ནི

հիսմբվ

haisabava

ཕྱག་དར་ / དོན་ལྡན་མེད་པ / གནོད་ཡང་མེད་པ / གཡང་མེད་པ / མ་ཚོར་བ / ཁང་སྟོང་ / ས་སྟོང་ཡོངས་པའི / སེམས་སྟོང་ / སེམས་ཡེངས་པའི / འཛིན་འཛིན་གྱི / སྟོང་ཉིད / སྟོང་པ / སྟོང་པ / སྟོང་པ་ཉིད / སྟོང་པའི་རང་བཞིན་ / སྟོང་མ / སྟོང་མ་འགྱུར་ནི / སྟོང་མ་བདེ་བ་ནི / སྟོང་མ་བཟོ་ནི

ཪཀཏཀ

raikataka

ཕྱག་དར་ / དོན་ལྡན་མེད་པ / གནོད་ཡང་མེད་པ / གཡང་མེད་པ / མ་ཚོར་བ / ཁང་སྟོང་ / ས་སྟོང་ཡོངས་པའི / སེམས་སྟོང་ / སེམས་ཡེངས་པའི / འཛིན་འཛིན་གྱི / སྟོང་ཉིད / སྟོང་པ / སྟོང་པ / སྟོང་པ་ཉིད / སྟོང་པའི་རང་བཞིན་ / སྟོང་མ / སྟོང་མ་འགྱུར་ནི / སྟོང་མ་བདེ་བ་ནི / སྟོང་མ་བཟོ་ནི

ཡོ

yaeā

ཕྱག་དར་ / དོན་ལྡན་མེད་པ / གནོད་ཡང་མེད་པ / གཡང་མེད་པ / མ་ཚོར་བ / ཁང་སྟོང་ / ས་སྟོང་ཡོངས་པའི / སེམས་སྟོང་ / སེམས་ཡེངས་པའི / འཛིན་འཛིན་གྱི / སྟོང་ཉིད / སྟོང་པ / སྟོང་པ / སྟོང་པ་ཉིད / སྟོང་པའི་རང་བཞིན་ / སྟོང་མ / སྟོང་མ་འགྱུར་ནི / སྟོང་མ་བདེ་བ་ནི / སྟོང་མ་བཟོ་ནི

གཡང་མེན་མ *pron*

ga yang menam

ཀིནན

etana

ཆར་པ / ཅི་ཡང་མེན་ན / ཏེ་ཁར / ཏེ་ནང་ / གནོད་ཡང་མེན་ན / གཡང་མེན་ན / ཚ་ལུ / ཁར

ཀིसिदा

kaisaidaā

ཅི་ཡང་མེན་ན / གནོད་ཡང་མེན་ན / གཡང་མེན་ན / ནམ་རང་ཕྱིན་བྱང་ / ཐུ་ཏང་ཐྲུ་ལས་རང་ཆུ་ཀུ / ཐུ་ལས / ངག་ལས་ཚིག ངའི་ནང་ན་ / ཐུ་བ་ལས་རང་

གཡང

adv

ga ra

सियलउम

saiyalauma

ཆ་མཉམ / ཆ་ཚང་ / ཆ་ཚང་ / ཆ་ཚང་གི / འཇུག་འཇུ / གཡ་ / གཡ་ / གཡ་ / ཏུ་ལམ / ཏྲི་ལ་པོ / ཏྲི་ལ་པོར / ཚ་ཐོར་མ་སོར་ཅམ / ཁོ་ན / སྨྲོན་མ་ཤུགས་ལ / ཤུག་ཆུང་ / མཉམ་མཉམ / མཐའ་གཅིག་ཏུ / ཐམས་ཅད / ཐམས་ཅད / མཐར་བསྡུས་བའི / ཕྱེམ་ཕྱे / ཡོངས་རྫོགས / ཡོངས་རྫོགས / ཡོངས་རྫོགས་ཕྱེ / ཡོངས་ལ་ལྟོགས་པའི / ལེ་ཤ མང་རབས

सम्पूर्ण

samapūraṇa

ཆ་མཉམ / ཆ་ཚང་ / ཆ་ཚང་ / ཆ་ཚང་གི / ཆ་ཚང་བའི / འཇུག་འཇུ / ཏུ་ལམ / ཏྲི་ལ་པོ / ཏྲི་ལ་པོར / ཚ་ཐོར་མ་སོར་ཅམ / ཁོ་ན / ཤུགས་ཆ་ཤུགས་ལ / ཤུག་ཆུང་ / / མཉམ་མཉམ / མཐའ་གཅིག་ཏུ / ཐམས་ཅད / ཐམས་ཅད / མཐར་བསྡུས་བའི / ཕྱེམ་ཕྱे / ཡོངས་རྫོགས / ཡོངས་རྫོགས / ཡོངས་ལ་ལྟ

གང་བ *adj*
gangwa

මුළු
mauḷau

ཆ་མཉམ / ཆ་ཚང་ / ཆ་ཚང་ / ཆ་ཚང་གི / ཆ་ཚང་བའི / འགྱང་འགྱམ / འདྲན་འདྲ / ཕྱོགས་བཅུ / གཅ་ / གཅ་ / གང་གཅམ / གང་བ / ཉ་ལམ / ཏྲིལ་པོ / ཏྲིལ་པོར / མཇུག་བསྡུ་བའི / ཁ་ཕོར་མ་སོངམ / ཚོ་ན / སྒྲོན་མ་ཤུགས་པ / ངོ་མ་རང་ / ཉལ་ཀུང་ / མཉམ་མཉམ / མཐའ་གཅིག་ཏु / ཐམས་ཅད / ཐམས་ཅད / མཐར་བསྡུས་བའི / ལྷེམ་ལྷེ / ཡོངས་ཚོགས / ཡོངས་ཚོགས / ཡོངས་ཚོགས་ཕྱེ / ཡོངས་ལུ་ཚོགས་པའི / ལེ་ཤ མང་རབས

සමසත
samasata

ཆ་མཉམ / ཆ་ཚང་ / ཆ་ཚང་ / ཆ་ཚང་གི / ཆ་ཚང་བའི / འགྱང་འགྱམ / འདྲན་འདྲ / ཕྱོགས་བཅུ / གཅ་ / གཅ་ / གང་གཅམ / གང་བ / ཉ་ལམ / ཏྲིལ་པོ / མཇུག་བསྡུ་བའི / ཁ་ཕོར་མ་སོངམ / ཚོ་ན / སྒྲོན་མ་ཤུགས་པ / ཉལ་ཀུང་ / མཉམ་མཉམ / མཐའ་གཅིག་ཏु / ཐམས་ཅད / ཐམས་ཅད / མཐར་བསྡུས་བའི / ལྷེམ་ལྷེ / ཡོངས་ཚོགས / ཡོངས་ཚོགས / ཡོངས་ཚོགས་ཕྱེ / ཡོངས་ལུ་ཚོགས་པའི / ལེ་ཤ མང་རབས

සම්පූර්ණ
samapaūraṇa

ཆ་མཉམ / ཆ་ཚང་ / ཆ་ཚང་ / ཆ་ཚང་གི / ཆ་ཚང་བའི / འགྱང་འགྱམ / འདྲན་འདྲ / ཕྱོགས་བཅུ / གཅ་ / གཅ་ / གང་གཅམ / གང་བ / ཉ་ལམ / ཏྲིལ་པོ / མཇུག་བསྡུ་བའི / ཁ་ཕོར་མ་སོངམ / ཚོ་ན / སྒྲོན་མ་ཤུགས་པ / ཉལ་ཀུང་ / མཉམ་མཉམ / མཐའ་གཅིག་ཏु / ཐམས་ཅད / ཐམས་ཅད / མཐར་བསྡུས་བའི / ལྷེམ་ལྷེ / ཡོངས་ཚོགས / ཡོངས་ཚོགས / ཡོངས་ཚོགས་ཕྱེ / ཡོངས་ལུ་ཚོགས་པའི / ལེ་ཤ མང་རབས

གང་ཟག་འགྲོ་བ་མི་རིགས *noun*
gang zak drowa mi rik

මිනිසා
mainisaā

འགྲོ་བ་མིའི / རྒྱ་ནག་གི་མི / སྒྲེས་པ / ལུ་འབད་མི་ཕྱུ་བ / ལས་ཁུངས་ཀྱི་མི / ཆུགས / མི / མི / མི་ངང་འཕེལ་བའི / ཉེ་ཚན་ཀྱི་མི / ཕ / ཕ་སྒྲེས / ཕ་སྒྲེས་ཀྱི་མིང་ཚད / གང་ཟག་འགྲོ་བ་མི་རིགས / དཔེར་ན་ རྒྱ་གར་ཀྱི་མི

གང་ཟ *pron*
gā'gā
ི'ས་པ
འི'གཅ
ི'ཀ'ཚ
ི'ག'ད
ང'མང'
ཚོག'ཁ'ཉིས'ཆ'ར'གི'མིང'ཚད
gang zak nyi pé chik tsik dang mang tsik nyi cha ra gi ming tsap

ཨཧ
oba

གང་ཟག'ཁ'ཉིས'པའི'གཅིག 'ཚོག'ངང'མང'ཚོག'ཁ'ཉིས'ཆ'ར'གི'མིང'ཚད / ཁྱོད / ཁྱོད

གང'ཟག'གསུམ'པའི'མིང'ཚད *pron*
gang zak sum pé ming tsap

එමගින්
emagaina

ཨམ'སུ / དེ / འདི / ཀ / ཀ'འདི / གང'ཟག'གསུམ'པའི'མིང'ཚད / ཁོ / ཁོའི'མིང'ཚད / མིང'ཚད / མོ / མོའི'མིང'ཚད

මෙම
maema

ཨམ'སུ / དེ / འདི / ཀ / ཀ'འདི / གང'ཟག'གསུམ'པའི'མིང'ཚད / ཁོ / ཁོའི'མིང'ཚད / མིང'ཚད / མོ / མོའི'མིང'ཚད

වහනැසේ
vahanasae

ཨམ'སུ / དེ / འདི / ཀ / ཀ'འདི / གང'ཟག'གསུམ'པའི'མིང'ཚད / ཁོ / ཁོའི'མིང'ཚད / མིང'ཚད / མོ / མོའི'མིང'ཚད

ඔහු
ohau

གང'ཟག'གསུམ'པའི'མིང'ཚད / ཁོ

ඇය
æya

ཨམ'སུ / དེ / འདི / ཀ / ཀ'འདི / གང'ཟག'གསུམ'པའི'མིང'ཚད / ཁོ / ཁོའི'མིང'ཚད / མིང'ཚད / མོ / མོའི'མིང'ཚད

එය
eya

ཨམ'སུ / དེ / འདི / ཀ / ཀ'འདི / གང'ཟག'གསུམ'པའི'མིང'ཚད / ཁོ / ཁོའི'མིང'ཚད / མིང'ཚད / མོ / མོའི'མིང'ཚད

බව
bava

ཨམ'སུ / དེ / འདི / ཀ / ཀ'འདི / གང'ཟག'གསུམ'པའི'མིང'ཚད / ཁོ / ཁོའི'མིང'ཚད / མིང'ཚད / མོ / མོའི'མིང'ཚད

གང'ཟ་རི *noun*
gang ri

කඳු
kaňdau

འབོར'ཚེན / གང'ས'ཀ / ཀུན'ལ'ཚང / ལ / ལེ'ཤ / ཐོ'ཀ / རི'བོ / རི'ཚེན / བས'ལ'ཁྱེས'ཀྱི'མི / ཁྱད / ཐྭང'ཏོག་ རི

කඳුකර
kaňdaukara

འབོར'ཚེན / གང'ས'ཀ / ཀུན'ལ'ཚང / ལ / ལེ'ཤ / ཐོ'ཀ / རི'བོ / རི'ཚེན / བས'ལ'ཁྱེས'ཀྱི'མི / ཁྱད / ཐྭང'ཏོག་ རི

කඳුවැටි
kaňdauvaæṭai

འབོར'ཚེན / གང'ས'ཀ / ཀུན'ལ'ཚང / ལ'ཤ / རི'བོ / རི'ཚེན / བས'ལ'ཁྱེས'ཀྱི'མི

གང'རུ *noun*
gang rü

ජරපාතයේ
parapaātayae

གང'རུ / ཁ'རུ

གང'ལ *verb*
ché ni

සමීප
samaīpa

ཐོ'ལོགས'ལར / འཚམ'ཕོས / གཙང'ནི / བསྡམས'བསྡམས'ཤ / བསྡམ'ནི / འཛིལ'ཐག'ཉེ'བའི / ཏན'ཚེས'ཀྱི / ཐོ'བསྡམ'ནི / ཡ'ལམ'འདུ'བའི / མཇུག'ཐོ'ལ'བའི / མཇུག'བསྡུ'ནི / ལག'ལ'ལ'ནི / ལག'ལ'ལ'ནི / ཕ'ཐུ'ཤ / ཕ'ཐ'ལ'ཏན'ནི / ཉེ'ཕོས / གསང'ལས'ནི / ཐག'ཉེ'ཤ / ཚོ'ཚ'ཁང'ཤ / བཙན'ནི / ཐག'ཉེ'ཤ / ཚོ'ཚ'ཁང'ཤ / ལ'ཤ / ཐ'ཤ / ཕ'ཐ'ལ'ཏན'ནི / ཁ'ཤ'ལ'ལ'ཀྱི / ཁ'ལ'ལ'ནི

වසන්න
vasanana

ཐོ'ལོགས'ལར / འཚམ'ཕོས / གཙང'ནི / བསྡམས'བསྡམས'ཤ / བསྡམ'ནི / འཛིལ'ཐག'ཉེ'བའི / ཏན'ཚེས'ཀྱི / ཐོ'བསྡམ'ནི / ཡ'ལམ'འདུ'བའི / མཇུག'ཐོ'ལ'བའི / མཇུག'བསྡུ'ནི / ལག'ལ'ལ'ནི / ལག'ལ'ལ'ནི / ཕ'ཐུ'ཤ / ཕ'ཐ'ལ'ཏན'ནི / ཉེ'ཕོས / གསང'ལས'ནི / ཐག'ཉེ'ཤ / ཚོ'ཚ'ཁང'ཤ / བཙན'ནི / ཐག'ཉེ'ཤ / ཚོ'ཚ'ཁང'ཤ / ལ'ཤ / ཐ'ཤ / ཕ'ཐ'ལ'ཏན'ནི / ཁ'ཤ'ལ'ལ'ཀྱི / ཁ'ལ'ལ'ནི

අසල
asala

ཐོ'ལོགས'ལར / འཚམ'ཕོས / གཙང'ནི / བསྡམ'ནི / འཛིལ'ཐག'ཉེ'བའི / ཏན'ཚེས'ཀྱི / ཐོ'བསྡམ'ནི / ཡ'ལམ'འདུ'བའི / མཇུག'ཐོ'ལ'བའི / མཇུག'བསྡུ'ནི / ལག'ལ'ལ'ནི / ལག'ལ'ལ'ནི / ཕ'ཐ'ལ'ཏན'ནི / ཉེ'ཕོས / གསང'ལས'ནི / ཐག'ཉེ'ཤ / ཚོ'ཚ'ཁང'ཤ / བཙན'ནི / ཐག'ཉེ'ཤ / ཚོ'ཚ'ཁང'ཤ / ལ'ཤ / ཐ'ཤ / ཕ'ཐ'ལ'ཏན'ནི / ཁ'ལ'ལ'ཀྱི

වසා
vasaā

བ'སྒྲ / གཙང'ནི / བསྡམས'བསྡམས'ཤ / བསྡམ'ནི / ཐོ'བསྡམ'ནི / ཐ'ཐ'ལ / ངར'ཐོ'ཐུགས / ངོ'ལ'ལས / ངོ'ལ'ལོགས / ངོ'ལ'ཕ / ངོ'ལ'ཀན'ས / ཚོ'ཚ'ཁང'ཤ / ཚ'ལ'ལ'ནི / ཐ'ཤ / ཕ'ཐ'ལ'ཏན'ནི / ཁ'ལ'ལ'ནི / ཁ'ལ'ལ'ནི / ཕ'ཐ'ལ'ཏན'ནི / ཉ'ལ'ལ

གཅིག་རྩུལ། noun
chik tsül

ᱚᱢᱟᱱᱟ

samaāna

ཆ་གཅིག / གཅིག་རྩུལ / གཅིག་མཚུངས་ / ཅོག་གཅིགས། / ཅོག་འཛིན། / ངོ་མཉམ། / ངོ་མཉམ་པའི / འདྲ་མཉམ / འདྲ་མཉམ་གྱི / འདྲ་སྙོམས / འདྲ་ཚུལ / འདྲ་མཚུངས / འདྲ་བ / འདྲ་བའི / འཕྲད་འདྲ / ཁོང་མཉམ་པའི / མཉམ་པའི / སྙོམས་པའི / སྙོམས་ཅང་ཏུ / སྙོམས་ཏོག་ཏོ / མཚུངས་པ / མཚུངས་པའི / ཞི་འཛམ་གྱི / བཟུམ

གཅིག་ཚོགས། noun
chik tsok

ᱚᱢᱜᱚᱢᱚᱞᱚ

saṁgamaya

ལྷན་ཚོགས / གཅིག་སྡོམ / གཅིག་འདྲེལ / གཅིག་ཚོགས / གཅིག་མཐུད / སྡེ་རིགས་གཅིག་པའི་མཆོ་བསམ / ཕྱོགས་ཚོགས / མི་སྡེ / གཞན་སྡོམ / ཚན / ཚོགས་སྡེ / ཚོང་སྡེ / ཡུལ་སྡེ

གཅིག་འབངས་ adv
chik baden

ᱱᱤᱢᱟᱣᱟᱱᱟ

naimaævaā

གཅིག་འབངས་ / ཡང་ཞིན / ཡང་ནོ

གཅིག་འབྲེལ། noun
chik drel

ᱚᱢᱜᱚᱢᱚᱞᱚ

saṁgamaya

ལྷན་ཚོགས / གཅིག་སྡོམ / གཅིག་འབྲེལ / གཅིག་ཚོགས / གཅིག་མཐུད / སྡེ་རིགས་གཅིག་པའི་མཆོ་བསམ / ཕྱོགས་ཚོགས / མི་སྡེ / གཞན་སྡོམ / ཚན / ཚོགས་སྡེ / ཚོང་སྡེ / ཡུལ་སྡེ

གཅིག་འཛོམས་ཀྱི adj
chik dzom kyi

ᱢᱤᱥᱟᱨ

maiśara

གཅིག་འཛོམས་ཀྱི / འདྲེས་འདྲེལས / ལྷ་བཞེས་བཞེལས / ལྷམ་འདུ་འདུ་ཁ / ལྷ་ཚོགས་ཀྱི

གཅིག་རང་ adv
chik rang

ᱚᱛᱤᱥᱚᱭᱟᱱᱟ

ataiśayaina

གཅིག་རང་ / འདི་ལོ་ན་རང་ / འདི་རང་ / དཀའ་ཤོས / ཅ་ཙང་གིས / ཁྱད་ཚོག་གི་ འཕགས་བསྟན་སྒོན་པའི་ཚོག་ཐོག་ / གནས་མེད་ས་མེད / ཨར་ཏ / ཤེན་ཏ / ཤེན་ཏ་ནས / ཐ་ཏ / དཔེར་ན་ མཚོ་ཤོས

ᱤᱛᱟᱟ

itaā

ཐོན / གཅིག་རང་ / འདི་ལོ་ན་རང་ / འདི་རང་ / དཀའ་ཤོས / དུས་ཚོད / ཁོ་གནས་ཐ་ཏ / ཅ་ཙང་གིས / ཁྱད་ཚོག་གི་འཕགས་བསྟན་སྒོན་པའི་ཚོག་ཐོག་ / ལེ་ཤ་གིས་རང་ / གནས་མེད་ས་མེད / མངམ་རང་ / ཕལ་ཆེར / ཨ་བཞི་བཞི་ཁ / ཨར་ཏ / ཤེན་ཏ / ཤེན་ཏ་ནས / ཐ་ཏ / མཚོ / མཚོ་དགས / མཚོ་ཚད / མཚོ་བ / དཔེར་ན་ མཚོ་ཤོས

གཅིག་ལུ་གཅིག་བརྟེན། noun
chik lu chik ten

ᱡᱤᱡᱤᱭᱟ

jaīvaiyaā

གཅིག་ལུ་གཅིག་བརྟེན / ཐྲེ་ལྡན / ཐོག་ལྡན

གཅིག་ཤུལ་གཉིས་བརྟེགས། noun
chik shül nyi tsek

ᱛᱟᱨᱚᱢᱜᱟ

taraṁga

ཏ་ཐུགས / གཅིག་ཤུལ་གཉིས་བརྟེགས / ཆུའི་ཏ་ཐུགས / ཡར་ལེང་

གཅིག་ཤ ཁ་ལྟ་གཉིས་ལྡང་གི་གནས་སྟངས། noun
chik shül nyi jung gi né tang

ᱰᱩᱢᱚᱨᱟᱭᱟ

daumaraiya

གཅིག་ཤུལ་གཉིས་ལྡང་གི་བྱ་བ / གཅིག་ཤུལ་གཉིས་ལྡང་གི་གནས་སྟངས / ཁྱལ་རིམ / མི་དང་ལེགས་ཅན་ཐུ་ཏ / ལྷུམ་འཚོར་ཀུར / རེལ་ལི / རེལ་ལི་འཛིན་མི་འཕྲལ་འཚོར / འཕྲལ་ལས / འཕྲལ་འཚོར / འཕྲལ་འཚོར་ལས

གཅིག་ཤུལ་གཉིས་ལྡང་གི་བྱ་བ noun
chik shül nyi jung gi jawa

ᱰᱩᱢᱚᱨᱟᱭᱟ

daumaraiya

གཅིག་ཤུལ་གཉིས་ལྡང་གི་བྱ་བ / གཅིག་ཤུལ་གཉིས་ལྡང་གི་གནས་སྟངས། / ཁྱལ་རིམ / མི་དང་ལེགས་ཅན་ཐུ་ཏ / ལྷུམ་འཚོར་ཀུར / རེལ་ལི / རེལ་ལི་འཛིན་མི་འཕྲལ་འཚོར / འཕྲལ་ལས / འཕྲལ་འཚོར / འཕྲལ་འཚོར་ལས

གཅིག་ཤུལ་གཉིས་ལྡང་ noun
chik shül nyi jung

ᱠᱚᱢᱵᱟᱭᱟ

kaṁbaya

གཅིག་ཤུལ་གཉིས་ལྡང་ / ཁྱུངས / རིམ་ལྡང་ / ཤལ / ཐལ / ལྷེང་བ / ཚན

གཅིག་ཟླིལ། noun
chik dril

ᱭᱩᱱᱟᱭᱤᱛᱟᱭ

yaunaiṭai

གཅིག་ཐོན / གཅིག་ཟླིལ / གཅིག་མཐུན

ᱮᱠᱠᱟᱭᱟ

ēkakaya

བཅམ་ཚན / གཅིག་ཐོན / གཅིག་ཟླིལ / གཅིག་མཐུན / ཐེ་ཡན / བགོ་ཚན / ཁང་ཚན / ཆུང་ཤ / ལེའུ་ཚན / ཤུང་ངོག་གཅིག / ཚད་གཞི

ᱮᱠᱠᱟᱵᱟᱰᱟᱰᱷᱟ

ēkaābadadha

གཅིག་ཐོན / གཅིག་ཟླིལ / འདྲེལ་མཐུན་བཟོ་བ

ᱮᱠᱠᱟᱵᱟᱰᱟᱰᱷᱟᱛᱟᱟᱡᱟᱭᱟ

ēkaābadadhataāvaya

གཅིག་ཐོན / གཅིག་ཟླིལ / འདྲེལ་མཐུན་བཟོ་བ

གཅིག་ཟླིལ་བཟོ་ནི verb
chik dril zo ni

ᱵᱚᱧᱰᱟᱭᱟᱨᱟ

baṅdainana

གཅིག་ཟླིལ་བཟོ་ནི / བཅིང་ནི / མཛུད་ལོང་བཏབ་ནི / ཟླ་ཐུན / ཁ་བཟློམ་ནི / བཙོམ་ནི

གཅིག་ལྡོམ noun
chik dom

ᱮᱠᱠᱟᱵᱟᱰᱟᱰᱷᱟ

ēkaābadadha

གཅིག་ལྡོམ / གཅིག་ཟླིལ / འདྲེལ་མཐུན་བཟོ་བ

ᱮᱠᱠᱟᱵᱟᱰᱟᱰᱷᱟᱛᱟᱟᱡᱟᱭᱟ

ēkaābadadhataāvaya

གཅིག་ལྡོམ / གཅིག་ཟླིལ / འདྲེལ་མཐུན་བཟོ་བ

ᱭᱩᱱᱤᱛᱟᱭ

yaunaiṭai

གཅིག་ལྡོམ / གཅིག་ཟླིལ / གཅིག་མཐུན

ᱚᱢᱜᱚᱢᱚᱞᱚ

saṁgamaya

ལྷན་ཚོགས / གཅིག་ལྡོམ / གཅིག་འདྲེལ / གཅིག་ཚོགས / གཅིག་མཐུད / སྡེ་རིགས་གཅིག་པའི་མཆོ་བསམ / ཕྱོགས་ཚོགས / མི་སྡེ / གཞན་སྡོམ / ཚན / ཚོགས་སྡེ / ཚོང་སྡེ / ཡུལ་སྡེ

ᱮᱠᱠᱟᱠᱟᱭᱟ

ēkakaya

བཅམ་ཚན / གཅིག་ལྡོམ / གཅིག་ཟླིལ / གཅིག་མཐུན / ཐེ་ཡན / བགོ་ཚན / ཁང་ཚན / ཆུང་ཤ / ལེའུ་ཚན / ཤུང་ངོག་གཅིག / ཚད་གཞི

གཅིག་ལྡུང་ noun
chik pung

ᱚᱱᱟᱰᱤᱛᱚᱨᱚᱱᱟᱭᱟ

saānadaraṇaya

གཅིག་ལྡུང་ / འདུ་ལྡུང་ / ཕྲས་ཀྱི་ཆ་ཚད / རིག་གཏད / ལེགས་ཆེ་གཅིག་པ / ཤུགས་གཏད

གཅིའུ noun
chiu

ᱯᱟᱭᱰᱩᱨᱩ

paidaurau

གཅིའུ / མངར་ཆུ་ཚུ་འཕྲང་ནི་དེ་ ་ཚོག་མ་གི་དུང་ཁུང་ཐུ་ཏ / ས་ཁ / ཐ་ཚ་ཚ ཅ ཁ ཅ ཁ ཅ ཁ

གཉིད་ཐུམ་ཅིག adj
nyi tum chik

ආලෝක
ālaeākaya

མང་དང་པ / མཆོག་ཏु་ལྷར་པ / མདངས་ཅན / དཀའ་ཤམས་ཅན / དཀར་མདངས་ཅན / བཀྲག་ཚ་ཏགས་ / ལེགས་ཕྱོམ / ཐོ་ཡོས་ཅན / ཐོ་རིག་ཅན / ཤམས་དཀའ་བའི / བོད་ཆེམ་ཆེ / རིག་པ་ཚ་ཏགས / གསལ་ཏོག་ཏོ / བཟང་པོ / མཁོ་རེ / ཚུང་ཀུ / བསྡུས་བསྡུས / དཀའ་ཏོག་ཏོ / འཇམ་ས / འཇམ་ཏོང་ཏོ / ཕྱིང་མེདས / ཤུ་པོ / མེ / མེ་བོད / གཉིད་ཐུམ་ཅིག / ཞུང་ས / བོད / བོད་མདངས / བོད་ཤར་བ / ཚོས་གཞིའི་བཀྲག་ཕྱུ་ཐ / ཡང་འཕྲོས་འཕྲོས / ཡང་བ / གཉིད་ཐུམ་ཅིག ལྷ་སི་སི

གཉིད་ཐུམ་ཅིག ལྷ་སི་སི adj
nyi tum chik lha si si

ཌཻཔ་ཏཻ་ཨ
daīpataimata

མ་ཙོ་རེ / མང་དང་པ / མཆོག་ཏु་ལྷར་པ / ཚུང་ཀུ / མདངས་ཅན / ཏང་ཙ་འཕྲོས་འཕྲོས / བསྡུས་བསྡུས / དཀའ་ཤམས་ཅན / དཀའ་ཏོག་ཏོ / ཉིང་ས་ས་ལྷ / འཇམ་ས / འཇམ་ཏོང་ཏོ / ཕྱིང་མེདས / དཀར་མདངས་ཅན / བཀྲག་ཚ་ཏགས / ཤུ་པོ / ལེགས་ཕྱོམ / ཐོ་ཡོས་ཅན / ཐོ་རིག་ཅན / མེ / མེ་བོད / ཤམས་དཀའ་བའི / ཨེས་ལྷུན་ཅིག / ཞུང་ས / བོད / ཤུ་པོ / མེ / མེ་བོད / ཤམས་དཀའ་བའི / ཤུ་ཏོ / ལེགས་ཕྱོམ / ཐོ་ཡོས་ཅན / ཐོ་རིག་ཅན / ཤུ / ལེགས་ཕྱོམ / ཐོ་ཡོས་ཅན / ཐོ་རིག་ཅན / ཤ / ཤ་ཏང་ཐོ་ལ / ཤ / ཤ / ཤ

གཉེན་རྒྱབ་མི། verb
nyen kyap ni

විවාහ

vaivaāha

གཉེན་སྨྲགས་མི། / གཉེན་ཀྱི་རྐེན་འཚེལ། / གཉེན་སྦྱོར། / གཉེན་སྦྱོར་འབད་མི། / གཉེན་སྦྱོར་ཀྱི། / གཉེན་རྒྱབ་རྒྱབས། / གཉེན་རྒྱབ་མི། / གཉེན་སྟོན།

གཉེན་རྒྱབ་རྒྱབས། adj
nyen kyap kyabpa

පාවාගත්

paāvaāgata

གཉེན་ཀྱི་རྐེན་འཚེལ། / གཉེན་སྦྱོར། / གཉེན་རྒྱབ་རྒྱབས། / གཉེན་སྟོན།

විවාහ

vaivaāha

གཉེན་སྨྲགས་མི། / གཉེན་ཀྱི་རྐེན་འཚེལ། / གཉེན་སྦྱོར། / གཉེན་སྦྱོར་འབད་མི། / གཉེན་སྦྱོར་ཀྱི། / གཉེན་རྒྱབ་རྒྱབས། / གཉེན་རྒྱབ་མི། / གཉེན་སྟོན།

විවාහක

vaivaāhaka

གཉེན་ཀྱི་རྐེན་འཚེལ། / གཉེན་སྦྱོར། / གཉེན་རྒྱབ་རྒྱབས། / གཉེན་སྟོན།

གཉེན་ཏོན། noun
nyen tön

විවාහ

vaivaāha

གཉེན་སྨྲགས་མི། / གཉེན་ཀྱི་རྐེན་འཚེལ། / གཉེན་སྦྱོར། / གཉེན་སྦྱོར་འབད་མི། / གཉེན་སྦྱོར་ཀྱི། / གཉེན་རྒྱབ་རྒྱབས། / གཉེན་རྒྱབ་མི། / གཉེན་སྟོན།

විවාහක

vaivaāhaka

གཉེན་ཀྱི་རྐེན་འཚེལ། / གཉེན་སྦྱོར། / གཉེན་རྒྱབ་རྒྱབས། / གཉེན་སྟོན།

පාවාගත්

paāvaāgata

གཉེན་ཀྱི་རྐེན་འཚེལ། / གཉེན་སྦྱོར། / གཉེན་རྒྱབ་རྒྱབས། / གཉེན་སྟོན།

གཉེན་སྡོམ། noun
nyen dom

සංගමය

saṁgamaya

ཚྭི་ཚོགས། / གཞིག་ཐོ་ལས། / གཞིག་ཁེལ། / གཞིག་ཚོགས། / གཞིག་མཐུད། / ཐེ་རིགས་གཞིག་པའི་མཆོ་བས། / རྒྱལ་ཚོགས། / མི་ཐེ། / གཉེན་ཐོ་ལས། / ཚན། / ཚོགས་ཐེ། / ཚོང་ཐེ། / ཡུལ་ཐེ།

གཉེན་ཐོ་ལ། noun
nyen jor

පාවාගත්

paāvaāgata

གཉེན་ཀྱི་རྐེན་འཚེལ། / གཉེན་ཐོ་ལ། / གཉེན་རྒྱབ་རྒྱབས། / གཉེན་ཐོ་ལ།

විවාහ

vaivaāha

གཉེན་སྨྲགས་མི། / གཉེན་ཀྱི་རྐེན་འཚེལ། / གཉེན་ཐོ་ལ། / གཉེན་ཐོ་ལ་ཀྱི། / གཉེན་ཐོ་ལ་ཁ་ལས། / ཁེ་ལ་ཁ། / ཁེ་ཆ། / ཁེ་ཆ་ལས། / ཁེ་ཆའི། / བཟློག་ཁ། / ཐུ་ཚོང་ལས། / ཐོ་ཆ། / གཤང་ཁ། / ཚེད་ཆོའི་ནང་གཙོ་ཁར་ཁེ་ཆེ།

ཇི་ཌི་ཡ་ཏ། noun
idairaiyaṭa

དཔལ་ལྡན། / ཧང་ཡུ / ཧདས་པའི་དུས / གཙོ་ང་ཁ / གཙོ་ང་ཁེད་ཡ / ཐོ་ཁགས་རམ་ཧདས་ནི / མཏུན་ལ / ཁོང་ཏུ་ཧཅེལ་ནི / ཁེ་ཆ / ཁེ་ཆ / ཁེ་ཆ་ལས / ཁེ་ཆའི / བཟློག་ནི / ཐུ་ཚོང་ལས / ཐོ་ཆ / གཤང་ཁ / ཚེད་ཆོའི་ནང་ཁ་ཁ་ལ་ཁ་ཁ་ཁ

ཇ་ཝ་ན། noun
evana

བཅུག་ནི / ཅགོལ་ནི / བཅུལ་ལ་ནི / བཅུལ་ལ་ནི / གཤང་ནི

ན་ས། noun
nasaā

ངམ་ཆོག་བཟློན་ནི / ཁ་བཟེང་ནི / ཁས་ལེན་ནི / ཐོ་ལ་ཁ་ཕུད་ནི / ཐོ་ས་ཡོག་ནི / ངན་ལྟ་ཧདད་ནི / ཐག་ཁ་ནི / ཐག་ཁ / ཕན་ཚུན་ནི / ཕན་ཚོར་ནི / ཡིག་ཐོ་ལ་ལ་ཧཎི་ནི / ཟད་ཧཎོ་ཐག་ནི

ཐང་མི། noun
tang mi

යවන්නාට

yavananaāṭa

ཐྲེལ་མི / ཐང་མི

ཐང་ཡིག noun
tang yik

ලිපිය

laipaiya

ཀ་ཁ་ག་ང་ཚ་ཟ / ཐང་ཡིག / དཔྱང་ས་ཁས་ / ཐང་ཡིག ཡི་ཀུ

ཐང་ཡིག ཡི་ཀུ noun
tang yik yi gu

ලිපිය

laipaiya

ཀ་ཁ་ག་ང་ཚ་ཟ / ཐང་ཡིག / དཔྱང་ས་ཁས་ / ཐང་ཡིག ཡི་ཀུ

ཐན་འཁེལ་བཟོ་ནི། verb
ten khel zo ni

තහවුරු

tahavaurau

ངེས་ཤེས་འཛིན་ནི / ཐན་འཁེལ་བཟོ་ནི / ཏན་ཏན་བཟོ་ནི

ཐན་འཇགས་ཀྱི། adj
ten jak kyi

නියත

naiyata

ལྷན་པའི་བསྟོང་ / བསྡུས་ཚར་བའི་བསྟོང་ / དུས་ཚུན / དུས་ཚུན་ཀྱི / ཚུན་ལྡན་ཀྱི་ཡང་ / ཚུན་མ་ཚད་པའི / འགྱུར་ཟློག་མེད་པ / འགྱུར་ཟློག་མེད་པའི / ཏཱ་བཏན་ཀྱི / ཐན་འཁེལ་ཀྱི / འཛོ་མཐུད་པ་མཐུད་པ / བསྡུར་བ་སྟོན་པ / ཟེར་བ་ཆ་ཤུ

ས་ཐ་ཝ་ར། noun
sathaāvara

ཚ་རོགས / སྒྲོང་སྒྲོང་བཟོ་ནི / ངུས་ཆུན / ངུས་ཆུན་ཀྱི / ལྟག་ཆེན་བའི / ཆུན་བཏན་བཟོ་ནི / འགྱུར་ཟློག་མེད་པ / འགྱུར་ཟློག་མེད་པའི / མི་ཚོགས / མཉམ་ཟློང / ཏཱ་བཏན་ཀྱི / ཐཱ་བཏན་འཇགས་ཀྱི / འཛིན་ལྡན་ཁ་ཤས / ཁ་ཤས་ཀྱི / ཁ་ཤས་ཀྱི / ཁ་ཤས་ཀྱི

གཏན་མ *noun*
ta ma

සහනික

sahataika

བདེ་སྡུང་ / འགན་ལེན / ཁག་ལེན / ཁས་ལེན་འབད་ནི / ཁས་ལེན་ནི / ཞེན་བཅོལ་འབད་ནི / ཞེན་ཁ་ལེན་ནི / ཞེན་ལེན / ཞེན་སྡུང་ / སྡང་སྟོབ / གཏན་མ / ཏན་ཏན་བཟོ་ནི

ཕ་ཏ་ནི་ཌཱ་ཝ

parataignaāva

དམ་བཅའ / དམ་བཅའ་ལེན་ནི / འགྲུབ་པའི་རེ་བ / ཁས་བླངས / ཁས་བླངས་འབད་ནི / ཁས་བླངས་དམ་བཅའ / ཁས་བླང་ནི / མཐའ / མཐའ་འཛོ་ནི / མཐའ་བཟའ་ནི / གཏན་མ / གཏན་མར་བཙུགས་ནི / བཟང་པོའི་རེ་བ

պ་ཏ་ནི་ཌཱ་ཝ

paeāraeānadauva

དམ་བཅའ / དམ་བཅའ་ལེན་ནི / འགྲུབ་པའི་རེ་བ / ཁས་བླངས / ཁས་བླངས་འབད་ནི / ཁས་བླངས་དམ་བཅའ / ཁས་བླང་ནི / མཐའ / མཐའ་འཛོ་ནི / མཐའ་བཟའ་ནི / གཏན་མ / གཏན་མར་བཙུགས་ནི / བཟང་པོའི་རེ་བ

ཨ་ཀ་ས

ukasa

གཏན་མ / གཞན་དབང་གི་མི

ཨ་ར་ཀ་ཥ་ཀ

ārakaṣaka

ཐོ་བཟེད / བདེ་སྡུང་ / ངག་ལེ / འགན་ལེན / ཆུ་ལ་ཏ་གས / བཀག་ནི / ཁས་ལེན / ཁས་ཐུབ་ནི / ཞེན་ལེན / ཞེན་ལེ / ཞེན་ལ་ལ / ཞེན་ལ་ལ / ཞེན་ཐུབ / ལྷང་ཐུབ་ངེ / ལྷང་ཐུབ / ལྷང་ཐུབ / ལ་ལ / ཆ་ཏ / ཏན་ཏན / ཁ་ཁ / ཁ་ཁ / ལ་ཐ / ཁ་ཁ / ཁ་ཁ / ཁ་ཁ

གདམ་ཁ *noun*

dam kha

ཏཻ་རཱ་གཱ་ཌཻ་ཨ

taeāraāgaænaīma

བདམས་བདམས། / གདམ་ཁ / གདམ་ཁ་རྒྱབ་རྒྱ་ནི / གདམ་འཛིན / གདམ་གཞི / བཟླ་ལེན་འབད་འབདཔ་ཨ / བཙག་འཛིན / བཙག་འཛིན་འབད་ནི / བཙག་འཛིན་གྱི་པ / འཛིན་ཨཔ

ཏཻ་རཻ་མ

taeraīma

བདམས་བདམས། / གདམ་ཁ / གདམ་ཁ་རྒྱབ་རྒྱ་ནི / གདམ་འཛིན / གདམ་གཞི / བཟླ་ལེན་འབད་འབདཔ་ཨ / བཙག་འཛིན / བཙག་འཛིན་འབད་ནི / བཙག་འཛིན་གྱི་པ / འཛིན་ཨཔ

ཨ་ཀེ་ཝ་ར་ཎ

maætaivaraṇa

བདམས་བདམས། / གདམ་ཁ / གདམ་ཁ་རྒྱབ་རྒྱ་ནི / གདམ་འཛིན / གདམ་གཞི / བཟླ་ལེན་འབད་འབདཔ་ཨ / བཙག་འཛིན / བཙག་འཛིན་འབད་ནི / བཙག་འཛིན་གྱི་པ / འཛིན་ཨཔ

ཝི་ཀཻ་ལ་པ

vaikalapa

གདམ་ཁ / གདམ་ཁ་གཞན / ཕྱ་ཐབས་གཞན / གཞན་སྐབས་གཞན / ས་རར་ཚད / ཐབས་ཤེས་གཞན

ཧཱ་ཀཻ་ཡཱ་ཝ

haækaiyaāva

ཕྱག་མཚན / ལྷོག་གཡས / ལྷོག་ཡས་གྱི / ལྷོག་ཡས་གྱི་ཅན / ལྷོག་ཡ་ལ / ལྷོག་ཡ་ལ་ཅན / ལྷོ་ཡ་ལ / ཁང་པ / ཁང་ཁ / ལངས་ཁ / ལངས་ཁ་ཅན / ལངས་ཁ་ཁ / ལངས་ཁ / ལངས་ཁ / ཁ / ལྷན་ཅིག / ཁ / ལ / ཁ / ལ / ཁ / ལ

གདོང་ཁར་སྨན་ནི། *verb*

dong khar lap ni

මතු

matau

སྔོན་ཐང། / སྔོན་ལྷས། / ཐོན་ལྷས། / ཐོན་ལས། / གདོང་ཁར་སྨན་ནི། / གཙུ་ལེན། / གཙུ་གསོག / ཕེན་ཚུ་བཏབ་ནི། / དཀའ་ངལ་ཕྱིན་ནི། / སྨོང་ནི། / ཉེན་ཀ་བཀལ་ནི། / འཕོན་ནི། / འཚོ་སྐྱོང་འབད་ནི། / ཡར་འཕར་ནི། / ཡར་ཁེང་འབད་ནི། / ཡར་ཁེང་ནི། / ཡར་འཛུ་ནི། / བཙུ་གསོག་ནི། / ཁྲི་ཁང་ནི།

གདོང་ཁེབས། *noun*

dong khep

වැස්ම

vaæsama

འབགས། / གདོང་ཁེབས། / གདོང་རས། / གདོང་གཡོགས། / སྐྱེད་གཡོགས། / མགོ་གཡོགས། / མཁྲ་རས། / ཡར་གཟུགས། / བར་ལྟག། / ཐར་སྐྱེད

གདོང་གཡོགས། *noun*

dong yok

වැස්ම

vaæsama

འབགས། / གདོང་ཁེབས། / གདོང་རས། / གདོང་གཡོགས། / སྐྱེད་གཡོགས། / མགོ་གཡོགས། / མཁྲ་རས། / ཡར་གཟུགས། / བར་ལྟག། / ཐར་སྐྱེད

གདོང་གི་རྣམ་འགྱུར། *noun*

dong gi nangyur

මුවදොර

mauvadaeāra

ཕྱོགས། / གདོང་། / གདོང་གི་རྣམ་འགྱུར། / གདོང་ངོས། / ཐུང། / ཐུང་ངོ་རིས། / རྣམ་པ། / ངོས། / བཞེད་རས

මුහුණ

mauhauṇae

ཕྱོགས། / གདོང་། / གདོང་གི་རྣམ་འགྱུར། / གདོང་ངོས། / ཐུང། / ཐུང་ངོ་རིས། / རྣམ་པ། / ངོས། / བཞེད་རས

གདོང་ངོས། *noun*

dong ngö

මුවදොර

mauvadaeāra

ཕྱོགས། / གདོང་། / གདོང་གི་རྣམ་འགྱུར། / གདོང་ངོས། / ཐུང། / ཐུང་ངོ་རིས། / རྣམ་པ། / ངོས། / བཞེད་རས

මුහුණ

mauhauṇae

ཕྱོགས། / གདོང་། / གདོང་གི་རྣམ་འགྱུར། / གདོང་ངོས། / ཐུང། / ཐུང་ངོ་རིས། / རྣམ་པ། / ངོས། / བཞེད་རས

གདོང་ཉེ། *noun*

ས་པ་གེགས་ཀྱིས་ཚོར་ཟེར་བ་ལྟ་བུ།

dong nyespa sem kyi tsor zerwa ta bu

අපරාධ

aparaādha

གདོང་ཉེས་པ་གེགས་ཀྱིས་ཚོར་ཟེར་བ་ལྟ་བུ། / ཐ་ངན། / ནག་ཅན། / ནག་སྨྱོན། / ཉེས་ཅན་ཀྱི་ལྟ། / ཉེས་པ། / ཉེས་ཚོར། / ཁྲིམས་འགལ། / ཁྲིམས་འགལ་ཀྱི། / ཁྲིམས་འགལ་པ། / བཙོན་པ།

གདོང་ཕུག། *noun*

dong tuk

සෞයා

saeāyaā

ལྟན་ནི། / གདོང་ཕུག། / དགོ་ནི། / འགོ་བཙུགས་ནི། / མཁུ་ཟོར་ཀུན་ནི། / ཅིད་ནི། / ཟླ་ཕྲ་བ། / ཟླེ་ནི། / ཐུག་ནི། / གནས་ནི། / ངོ་ཕྱད། / ངོ་ཕད། / ཆ་ཅིད་ནི། / ཚྭ་ནི། / ཤེས་ནི། / བཅེན་ནི། / ཏོ་གས་ནི། / མཚོང་ནི། / འཚོ་བ་ནི། / ཚོར་ནི། / འཕྲང་ནི། / བཟའ་ནི། / གཤེ་ལྡ་གནས་ནི། / གཤེ་བཙུགས་འབད་ནི། / གཤེ་བཙུགས་ནི། / གཤེར་བཞགས་ནི། / གཟུང་ནི།

රැස්වීම

raæsavaīma

འཛོད་པ་བསྡུར་ནི། / གདོང་ཕུག། / འཁྱག་ནི། / ཏུས་ཚོང། / ཏུས་ཡུན། / འཛོམས་འདུ / ཅིད་ནི། / སྨོན་རིག་ཟོ། / ནམ་ཏུས། / ངོ་ཕྱད། / ངོ་འཛད། / ཆ་ཅིད་ནི། / རེ་བ་འཕྲུལ་ནི། / བསྡུ་ལེན་འབད་ནི། / ཁེད་འཁྱག / ཚུད་ནི། / ཟ་ཁ་ཐལ་ནི། / ཁ་ཕྱུ་ནི། / ཁ་ཁ་ཐལ་ནི། / ཁ་ཁ་ཐལ་ནི། / ཁ་ཁ་ཐལ

གན་རྒྱ *noun*
gen gya

ගිවිසුම

gaivaisauma

སྒོས་མཐུན། / གན་རྒྱ / མཐུན་ཡོས

සංකෝචනය

saṁkaeācanaya

ཐོས་མཐུན། / གན་འཛིན། / གན་རྒྱ / ལག་དམར་/ལག་ལེན

කොන්ත්‌රාත්‌තුව

kaeānataraātatauva

ཐོས་མཐུན། / གན་འཛིན། / གན་རྒྱ / ལག་དམར་/ལག་ལེན

གནས་དུང་ *noun*
nak dung

ඡායා

chaāyaā

གྲིབ་མ / ཉེས་འཚུག་པ / གནས་ཏུང་ / སྐང་བརྟན་དང་གྲིབ་མ་རྒྱ། / དངོས་མེད / བསེལ་གྲིབ / ཏིང་བདའ་མེ / དབང་གཙོན / ཙར་ཅོ་ཞིག ཏུམ་ཀྱ་ཞིག / ཙར་ཅོ་ཞིག ཏུམ་ཀྱ་ཞིག བརྒྱུད་སྐལ

གནས་ལོག་ལོ *adj*
nak lok lo

අයිසේ

ayaisa

ཁོང་སེ་སེ / ཁྱེགས་ཅན / གནས་ལོག་ལོ / བསེལ་ཏོང་ཏོ

කාලකණ්ණි

kaālakaṇaṇai

ཟུང་འགམ་པའི / ཚུར་ཀུ་ཞིག་གི / མེང་ཅམ་ཞིག་གི / གནས་ལོག་ལོ / ངོ་གནས་ལའི / ཉམ་ཐག་པའི / ས་མཐས་ལམ་པའི / ཐལས་རྡུགས་སེ་སེ

གནས་ལོག་ལོ་སྦེ *adj*
nak lok lo bé

අසාධ්‍ය

asaādhaya

བཅོ་ཐལས་མེད་པ / དམ་དྲགས / ངོན་ལས་སྦེ / དྲག་ཐལས་མེད་པ / གལ་ཅན / བསྐྱར་ཐལས་མེད་པ / ཁག་ཆེ་དྲགས / གནས་ལོག་ལོ་སྦེ / ནང་ཆུ་བ / ཉེན་ཅན / ཤུགས་ཅན / ཆུ་བ་ཆུ་བ / ཁྱིམས་ཆུ་བ / ཁྲོ་གཏུམ་ཅན / ཚལས་ཆེན / འཚུལ་ཅན / འཚུལ་དྲགས / གཏུམ་དྲགས

තදබල

tadabala

དམ་དྲགས / ངོན་ལས་སྦེ / གལ་ཅན / ཁག་ཆེ་དྲགས / གནས་ལོག་ལོ་སྦེ / ཉེན་ཅན / ཤུགས་ཅན / ཁྱིམས་ཆུ་བ / ཁྲོ་གཏུམ་ཅན / ཚལས་ཆེན / འཚུལ་ཅན / ཆུ་ཏུ་དྲགས / གཏུམ་དྲགས

දරුණු

darauṇau

དམ་དྲགས / བདེ་ཏོག་ཏོ་མེད་པ / ངོན་ལས་སྦེ / འཇོག་སེ་སེ / འཇོལ་བ་སྦོམ / གལ་ཅན / ཐང་ཁེལ / ཁག་ཆེ་དྲགས / མ་བཏུབས་སྦོམ / གནས་ལོག་ལོ་སྦེ / ཇམ་པའི / ཇམ་སེ་སེ / ཇམ་ཏོག་ཏོ / ཉེན་ཅན / ཉེན་ཁ་ཅན / ཤུགས་ཅན / ཁྱིམས་ཆུ་བ / ཁྲོ་གཏུམ་ཅན / ཚལས་ཆེན / འཚུལ་ཅན / འཚུལ་དྲགས / གཏུམ་དྲགས

බරපතල

barapatala

དམ་དྲགས / ངོན་ལས་སྦེ / ངུ་བ / ངུ་ཐོང / གལ་ཅན / ཁག་ཆེ་དྲགས / གནས་ལོག་ལོ་སྦེ / ཉེན་ཅན / ཤུགས་ཅན / ཁྱིམས་ཆུ་བ / ཁྲོ་གཏུམ་ཅན / ཚལས་ཆེན / འཚུལ་ཅན / འཚུལ་དྲགས / གཏུམ་དྲགས

බරපතලකම

barapatalakama

ངོན་ལས་སྦེ / གལ་ཅན / ཁག་ཆེ་དྲགས / གནས་ལོག་ལོ་སྦེ / ཉེན་ཅན / ཚལས་ཆེན / འཚུལ་ཅན

གནང་བ *noun*
nangwa

අනුමැතිය

anaumaætaiya

བཀའ་སློན / གནང་བ / ངོས་ལེན

ආශිර්වාදය

āśaīravaāda

ཕྱིན་ཕྱིས་བཟློས་ནི / ཕྱིན་ཟློས / གནང་བ / དངོས་གྲུབ / ཕན་ཐོགས

එකඟ

ekaṅga

ཁ་བཟེད་ནི / ཁས་ལེན་ནི / གནང་བ / གནང་བ་ཕྱིན་ནི / ཞལ་འཆམ་ནི

གནང་བ་གནང་ནི *verb*
nangwa nang ni

අනුමත

anaumata

བཀའ་འགྲོལ་ནི / གནང་བ་གནང་ནི / ངོས་ལེན་འབད་ནི

གནང་བ་ཕྱིན་ནི *verb*
nangwa jin ni

එකඟ

ekaṅga

ཁ་བཟེད་ནི / ཁས་ལེན་ནི / གནང་བ / གནང་བ་ཕྱིན་ནི / ཞལ་འཆམ་ནི

གནང་གཞི *noun*
né zhi

සංසිද්ධිය

*saṁsaidadhaiya

གོ་རྒྱུད། / ལེགས་ཐོན་མཁན། / གནང་དོན། / གནང་གཞི

གནང་ཆེ་བ *noun*
né chewa

අර්ථය

arathaya

ཐོན / བསྟན་དོན། / གལ་ཅན / གལ་གནད / གོ་དོན། / ཆུ་མ་ཤེས / གནང་ཆེ་བ / མཇོ་ལྷག་ས / ངེས་ཤེས / ཁས་ལེན / ལེགས་ལམས / ཤེས་པ / ཤེས་ཚོར / དབང་པོ / གནང་འགག ཁག་ཆེ་བ

අර්ථවත්

arathavata

ཐོན / བསྟན་དོན། / གལ་ཅན / གལ་གནད / གོ་དོན། / ཆུ་མ་ཤེས / གནང་ཆེ་བ / མཇོ་ལྷག་ས / ངེས་ཤེས / ཁས་ལེན / ལེགས་ལམས / ཤེས་པ / ཤེས་ཚོར / དབང་པོ / གནང་འགག ཁག་ཆེ་བ

වැදගත්කම

vaædagatakama

ཐོན / བསྟན་དོན། / གལ་ཅན / གལ་གནད / གོ་དོན། / གནང་ཆེ་བ / གནང་འགག ཁག་ཆེ་བ

གནད་དོན *noun*
né dön

ස්ථානය

sathaānaya

འབབ་ཚུགས / བར་ཐང་ / ཆགས་གནས / ཆགས་ཡུལ / ཐོང་ཁྱིམ / ཐོང་ས / ཐོང་ཁང་ཐང / ཐོང་ཐུབས / ཐོང་ཁྱི / ངོ་ཡུན / ཆུ་བཐུགས་འཕྲལ་ཁང་ / ཁང་མིག / ལྷ་འགན / ལས་གཡོག་ཕྱེ་བ / ཏམག་ཐུར / ནམ་མཁའ / ཐང་བ / གནས / གནད་དོན / གནས་ཐུབ / གནས་ཆད / ར་ངང་ངང / ས་ཐྱོགས / ས་གོ / ས་ཁོངས / ས་གནས / ས་ཐྲོང / ས་ཚོགས / འཕྲོད་ཁ་ལས / འཆོ་ལས / འཆོ་ལས་ཕའི་ཚོར་བ / ཡང་ས་ཏ / ཡང་ས་ལའི་ཚོར་བ / ཁ་ཡིས་ཀྱོ་ཕྱེ་བ / ཞལ་ལངས་ཁང་ / ཁང་མིག ཐོ་ཁོག ཐག་ཕྲེག / ཐག་ཕྲེག ནད་ཀྱི / ཐལ་ལ

ව්‍යාපාරික

vayaāpaāraika

ལེན་པོ / ཅ་ཆས / ཅ་ལ / དཀའ་ངལ / མཁོ་ཆས / ཁྱིད / ལྟ / ལྟ་འགན / ལས་དོན / གནད་དོན / གནས་ཐུབ་ཁ / དངོས་ཐུགས / དངོས་པོ / ཚུ་ཚོང / ངོ་ཤེས / ངོ་ཀུ་ཁ / ཚོང་ལས་ཀོང / ཚོང་ལྷན་པ / ཚོང་ལ / ཚོང་ལས / ཚོང་རིག / དབེར་ན་ / ལེགས་ཀྱི་ཁྱིད་ཅང་ཕེན་བཟུམ / ཚོང་རིག ཚོང་ལས

ව්‍යාපාරයක්

vayaāpaārayaka

ལྟ / ལྟ་འགན / ལས་དོན / གནད་དོན / གནས་ཐུབ་ཁ / ཚོང / ཚོང་ལྷན་པ / ཚོང་ལ / ཚོང་ལས

මූලික

maūlaika

འགྱུར / འཛམ་ཀྱོང་ཀྱ / ཐུང་གཞི་ཤེ / ཐུང་གཞི / གནད་དོན / ཁྱད་མཐའི / ཆ་བ / ཆ་བའི / གཞི / གཞི་ཐང / གཞི་ཐུག / གཞི་ལག་ཁྱབ་ཀྱི / གཞི་མ / གཞི་རིམ་ཀྱི / གཞི་ཏིན / གཞི་ཏིན་ཀྱི / གཞི་ཆ / གཞི་ཆའི

සංසිද්ධිය

saṁsaidadhaiya

གོ་རྒྱུད། / ལེགས་ཐོན་མཁན། / གནད་དོན། / གནད་གཞི

ප්‍රියතම

paraiyatama

ལྟ / ལྟ་འགན / ལས་དོན / གནད་དོན། / གནས་ཐུབ / ཚོང / ཚོང་ལྷན་པ / ཚོང་ལ / ཚོང་ལས

හේතුව

haetauva

བཅུག་ནི / དོན་དཀ / དུས་ཐག་ལས / ངུ་ས་ཚོང / མཐང་ཐུན / དཀའ་ལྟོན / གོ་ཐག་ལས / དགོས་ངེ / ཐུ་ཅེན / ཐུ་ཅེན / ཐུ་ཅེན་འབབ་ནི / ཐུ་མཚན / ཐག་ཆད / ཐུ་ཅེན / ཐུ་ཅེན་ལས་ནི / ཐུ་ཅེན / ཐ་ལ / ཐ་ལ / ཐ་ལ

ཨནིཡཱམ

anaiyama

བེམ་པོ / ཅ་ཆས / ཅ་ལ / དཀའ་ངལ / མཁོ་ཆས / ཁྱད / ལྟ / ལྟ་འགན / ལས་དོན / གནད་དོན / གནས་སྟངས / ངང་ཚུལ / ངང་པོ / ཉོ་ཚོང་ / སྒོག་མེད / ཚོང་ / བཙོང་འགོར / ཚོང་འཛིལ / ཚོང་ལྟ / ཚོང་ལས / དངེར་ན་
ཞེམས་ཀྱི་ཁྱད་ཅིག་རང་མིན་བཟུམ

ཌ̈ཪཝིཡ

daravaya

ཅ་ལ་བཟོ་ནི་འི་རྒྱ / ཚོས་ཆན / བསྡད / བསྡད་དོན / དོན་ལྷོང་ / དོན་ཆན / རྒྱ་ཆ / རྒྱ་ཚུས / ཐ་བའི་ཡུས / ཕྱེ་བ་པོ་གཙོ་པོ / བཙོ་ཐ / དཀའ་ངལ / མཁོ་ཆས / ཁྱད / མི་ཁྱབས / མི་ཁེར / དམིགས་དོན / དམིགས་ཡུས / གནད་དོན / གནས་ཐང་ངེ / ངང་ཚུལ / ངང་ཚུལ་ཆུན་པའི / ངང་ལྟ / ངང་ལས་ཀུན / ངང་པོ / ངང་པོ་བདག / ངང་ས་ལྷོ་ཐུ / ངང་ས་ལྷོ་ཐུ་ཀུན / ངང་ལས་ཀ / ངང་ལ / ངང་ལ་ཁ / ངང་ལ / ངང་ལ / ངང་ལ

གནམ་གཅིག
noun

nam tsam

ནང་ལས་བཀོ་གཏང་ནི་བཟུམ
nam dru nang lé ko tang ni zum

ཝཱ་ཊཻ་ཨ
vaæṭaīma

འབས་ནི / འཕྲད་ནི / དཔྱང་ནི / འཕྱེལ་ནི / འཕྱར་ནི / འཕྲང་ནི / འཕེལ་ནི / ཁུ་ལེགས་ལེ་འགྱར་ནི་རྒྱ་ཆུ / ངལ་ཀ་ནང་ཤེ་ནི / མར / མར་བགོ / སྨན་ཀྱི་ཕྱིགས་པ / སྨན་ཕྱིགས / གནམ་གྱི་ནང་ལས་བགོ་གཏང་ནི་བཟུམ / ཁམ་ནི / ཕོ་ཀ་ནི / ལེར་ཁ / ཤེ་ནི / ཐོར་ནི / ཕྱིགས་པ / སྟོན་ཀ / ཚུང་ནི / ཁུར / ཙར་ཙི་ཕྱིག ཏུམ་གྱི་ཕྱིག ཕྱིགས་པ་གཅིག / ཙར་ཙི་ཕྱིག ཏུམ་གྱི་ཕྱིག ཕྱིགས་པ་གཅིག མར་ཚན / མར་འབབ

གནམ་གྲྭའི་ལྷ་པ
noun

nam drü lha pa

ཝི་ལཱ་ཝ
vailavauna

ཏན་པ / ཏི / ཏི་ཚཁ / ཏི་ཆ / ཏི་སྨན / ཏི་ཨར / ཏི་ངར / ཏི་བསྡུར / ཏི་ཚོར / ཏི་བཟང / ཏི་ཞིམ / ཏི་ཞིམ་སྨན་ཆུ / ཏིམ / ཐུག་སྨན / ཚ་པ / ཆ་སྨན / ལྷ / གནམ་གྲྭའི་ལྷ་པ / ཚོར་བ / བཟང་ཏི

ནཱ་ཞཡ
naāsaya

ཏན་པ / ཏི / ཏི་ཚཁ / ཏི་ཆ / ཏི་སྨན / ཏི་ཨར / ཏི་ངར / ཏི་ཁན / ཏི་སྨྱམ / ཏི་བསྡུར / ཏི་ཚོར / ཏི་བཟང / ཏི་ཞིམ / ཏི་ཞིམ་སྨན་ཆུ / ཏིམ / ཏིམ་ཀུམ་ནི / ཏིམ་ཨཁ་ནི / ཏིམ་ཚོར་ནི / ཚ་པ / ལྷ / གནམ་གྲྭའི་ལྷ་པ / ཚོར་བ / བཟང་ཏི

ས་ཝ་ཌ
sauvaňda

ཏན་པ / ཏི / ཏི་ཚཁ / ཏི་ཆ / ཏི་སྨན / ཏི་ཨར / ཏི་ངར / ཏི་ཁན / ཏི་སྨྱམ / ཏི་བསྡུར / ཏི་ཚོར / ཏི་བཟང / ཏི་ཞིམ / ཏི་ཞིམ་སྨན་ཆུ / ཏིམ / ཏིམ་ཀུམ་ནི / ཏིམ་ཨཁ་ནི / ཏིམ་ཚོར་ནི / ཚ་པ / ལྷ / གནམ་གྲྭའི་ལྷ་པ / ཚོར་བ / བཟང་ཏི

ས་ཝ་ཌཻ་ན
sauvaňdaina

ཏན་པ / ཏི / ཏི་ཚཁ / ཏི་ཆ / ཏི་སྨན / ཏི་ཨར / ཏི་ངར / ཏི་བསྡུར / ཏི་ཚོར / ཏི་བཟང / ཏི་ཞིམ / ཏི་ཞིམ་སྨན་ཆུ / ཏིམ / ཚ་པ / ལྷ / གནམ་གྲྭའི་ལྷ་པ / ཚོར་བ / བཟང་ཏི

གནམ་ཐང
noun

nam tang

བུ་ཝན་ཏོ་ཅ་ཏཱ་ཨ་པ་ལ
gauvanataeāṭaupaḷa

གནམ་གྲྭ་ཐང / གནམ་ཐང

གནམ
noun

'ངང'ས'

གཅིག་ཁ
ར'འཕྲེ

ལ'ངོ'བཟུམ'མཕོང'བའི'མཚམས
nam dang sa chik khar jel do zum tongwé tsam

ཀ'ཥི'ཏཻ'ජ'ය
kaṣaitaijaya

ཧཱ'ཝ'ར'ཡ'ས'ན
haeārayaisana

ནམ
noun

nam dö

ཨ'ཎ'ཌ
bhaāṇaḍa

ནམ
noun

nam kö

ཨ'ར'ཎ'ཨ
iraṇama

ནམ
noun

nam jar

ག'ཡ'ཧ'ཝ'ན'ཡ
gaimahaānayae

ནམ
noun

nam dok ting ga ngön po

ནི'ལ
naila

ནམ
noun

nam tsam

ཀ'ཥི'ཏཻ'ජ'ය
kaṣaitaijaya

ཧཱ'ཝ'ར'ཡ'ས'ན
haeārayaisana

ནམ'མེད'ས'མེད
adv

nam mé sa mé

ཏ'ཝ'ཌ'ཨ'ཏ'ཝ
tavadauraṭata

ཤད / ངར'ཏ / ཏ'ཁ'ལ / ཏ'ཁ'ད / ཁ'ཚོ / ཀ'ཚོ / ཀ'ཚ / ཕ'ཚ / ཕ'ཚ / ཕ

གནས། *noun*

né

කාමරය

kaāmaraya

བར་སྣང་ / བར་མཚམ་མ་གཏོགས་པར་སྟོང་ནི་ / ཆགས་གནས། / བར་གྱི་ / ཆགས་ཡུལ། / ཚད་ནི་ / ཐོང་ཁྱིམ / ཐོང་ས / ཐོང་ཁྲི / ཏ་ནི་ / སྒྲ་བཟུང་ནི་ / དུས་ཡུན་ / རྒྱུད་བཏོག་ནི་ / ཁང་མིག / ལྟ་བཤད་ / ནམ་མཁའ / གནས / གནད་དོན་ / གནས་སྟངས / གནས་ཚད / ཕན་ནི་ / ཕ
་ནི་ / རང་དབང་ / ས་ཐོག / ས་གོ / ས་ཁོངས / ས་གནས / ས་རྩོང་ / སེམས་ཁར་ཕོག་ནི་ / སོ་སྐྱེ་ནི་ / བཏོག་ནི་ / བཏོན་ནི་ / འཚོལ་ཐོབ་པ / བཏུབ་ནི་ / ཡང་པ / ཡང་པ་པའི་ཚོར་བ / ཁལ་འཛིམས་ཁང་ / ཁང་མིག ཐོ་མིག /

ගිහි

gaihai

ཐོང་ཁྱིམ / ཐོང་ས / ཐོང་ཁྲི / ཀུ་ཐྲིག་འབབ་ནི་ / བཀལ་ནི་ / ལྟ་འཚན / ཐྲལ་ནི་ / གནས / གནད་དོན / ས་ཁར་བཞག་ནི་ / ས་གནས / བཙན་གནས་ནི་ / བཞག་ནི / གཡོག

තත්ත්වය

tatatavaya

བར་ཐང་ / ཆགས་གནས། / ཆགས་ཡུལ / འཛར་ཐང་ / འཛར་གཟུགས / ཚིལས་ཀུལ / ཐོང་ཁྱིམ / ཐོང་ས / ཐོང་ཐང་ / ཐོང་ཐུལས / ཐོང་ཁྲི / དུས་ཡུན / ཆུལ་ཁལ / ལྟ་འཚན / ཐོག་རིལ་གནས་ཐུང་ས / ནམ་མཁའ / ཐང་བ / གནས / གནད་དོན / གནས་ཐུང་ས / གནས་ཚད / མངའ་ཐེ / ཕ་ཁབ / རང་དབང་ / རང་བཞིན་གནས་ཐུང་ས / རང་བཞིན་མཐའ་ཐོར་གནས་ཐུང་ས / ས་ཐྲོག / ས་ཁོངས / ས་ཀོ / ས་ཐོང / ཐང་ཐུང / ཁ་ཐོ / ཁ་ཁོངས / ཁ་ཐོ / ཁ་ཐོ / ཁ་ཁོངས / ཁ་ཐུང / ཁ་ཐུང / ཁ་ཐུང

ජීවන

jaīvana

འབར་བཞིན་པའི / དཀྱོལ་ཡོད་པའི / ཐོང་ནི / སྒོག་ཐུན་ལྡན་པའི / མེ་ཕུ་ཐུ / གནས་ནི / གནས་པའི / དངོས་མཚོང་ཆུང་བསྒྲགས / ས྄ོག་ལྡན / གསོན་ནི / གསོན་ནི / གསོན་ཁམས་ཅན / གསོན་པའི / གསོན་པོ / གསོན་པོ / འཚོ་ནི / འཚོ་ཐབས / འཚོ་བ / འཚོ་བའི / ཡུན་གནས་པ

ལ་ལས་བྱས་པའི:ཐ / ཁས་ལེན / ཐོ / གནས་ཚུལ / གཏམ / གཏམ་དང:ལོ་ཆུས་ཕ་ཐུ / ཚིག་ཀོར་ས॑ལ / ཚིག་ཐོབ་ཅི་ཕ་ཐུ / ཐལ་པའི:ཚིག ཁ་ལས་ནང:ཚིག་གསུམ་ཕ་ཐུ / ཚིག ཡིང:ཚིག ཚིག་འཐུ

ཐ་ལས:ཁ / ཁ / ཁ /

གནས་རྒྱལ་ཚ་ཏོམ *adj*

né tsül tsa tom

ཉཎྜཱུཏཱི

uṇausauma

འགྲན་བསྡུར / ཏོད / ཏོད / ཏོད་བཏགས / ཏོད་བཏགས་ནི / ཏ་ཏོག་ཏ / ཕེ་མ་ཆུ་ཐུ / དགའ་ཏོག་ཏ / གོམ་པ་སེམས་མ་ཚ་ཐུག་གཅང་མི་ཀི་གནས་རྒྱལ་གསར་པ / ཕྱིམས་སེམས་ཅན་ / ཟོར་ཐག་ / ཁ་ཚ་ཏགས་ / ཕེ / གནས་རྒྱལ་ཚ་ཏོམ / སྡན་ཐག་ / ཚ་ཏོད / ཚ་ཏོད་རན་ཏོག་ཏ / ཚ་ཕག་ཐ / ཚ་ཏོག་ཏ / ཚ་ཏོམ / ཚ་ཏོམ་བཟོ་ནི / ཚངས / ཚ་བ / བཟེ་སེམས་ཅན་ / ཚོས་གཞི་བང་ཐུ་ཟུར་ས ི་མས་ལར་འབབ་ཏོག་ཏ་ཡིན / འཕྲུལ་དགས / ཡོངས་ཐག་ / ཅ་ཕག་ཐ་ཏ / ཕ་ཐག / ནམ་ཁ / ཐ / ཁ / ཁ / ཁ

གནས་སྐབས་ཀྱི། adj

né kap kyi

താവകാലിക

taāvakaālaika

སྐབས་ཚོག་གི / གནས་སྐབས་ཀྱི / འཚལ་ཀྱི

གནས་སྐབས་གཞན། noun

né kap zhen

വികല്പ

vaikalapa

གདམ་ཀ / གདམ་ཀ་གཞན། / ཐུ་ཐབས་གཞན། / གནས་སྐབས་གཞན། / སོར་ཚད / ཐབས་ཤེས་གཞན།

གནས་སྐབས་ལེགས་ཤོས། noun

né kap lek shö

രഹസ്

rahasa

གོ་དཀར་བ / ཉ་གོ་མ་ཚུགས་པ / ནུས་རྟོག / གནས་སྐབས་ལེགས་ཤོས། / དཔ
ེར་ན་སྲང་གཏམ་དང་སྐ
ོགས་བརྟན་ནང་མཐའ་མཇུག
ཚུན་ཚོར་ལྟ་མ་སྐབ་པར་བཞག་པའི་གནང་དོན་ཆ་ཙ / གསང་ཐུ / གསང་ཐུའི / གསང་བ / གསང་བའི / ཐབས་ལམ་དུག་ཤོས / རྟོགས་དཀར་བ / ནུས་རྟོག ཡ་མཚན་ཆེ་བ

രഹസിഗത

rahasaigata

གོ་དཀར་བ / གནས་སྐབས་ལེགས་ཤོས། / གསང་བ / ཐབས་ལམ་དུག་ཤོས

གནས་སྦྱངས། noun

né tang

വർണ

varaṇa

വിഷയ

vaiṣaya

ཅ་ལ་བཟོ་ནི་རི་རྒྱ / ཧོས་ཚན / བསྡུར / བསྡུར་དོན / དོན་སྙིང་ / དོན་ཚན / རྒྱ་ཆ / རྒྱ་ཐུས / ཐུ་བའི་ཡུལ / ཕྱིར་པ་པོ་གསོ་པོ / བཤོད་དོན / བཤོད་ཐུ / བཤོད་གཞི / དཀའ་ངལ / མཁོ་ཆས / ཁྱད / མི་ཁྲལ / མི་ཁེར / དམིགས་ཡུལ / ཁམས་ཀ / ཐུ་ཁ / ཐ་ལ / ཐ་ལ་ཀ / ཐ་ལ་ཀ / ཐ་ལ་ཀ

གནས་སྡུད
né dü — **noun**

ලේඛන

laekhana

གནས་སྡུད / གནས་སྡུད་རིག་པ

දත්ත

datata

සංඛ්‍යාන

saṁkhayaāna

གནས་སྡུད / གནས་སྡུད་རིག་པ

གནས་སྡུད་རིག་པ
né dü rik pa — **noun**

සංඛ්‍යාන

saṁkhayaāna

གནས་སྡུད / གནས་སྡུད་རིག་པ

ලේඛන

laekhana

གནས་སྡུད / གནས་སྡུད་རིག་པ

གནས་རྡོད
né dö — **noun**

නේවාසික

naevaāsaika

རྩོད་མི / གནས་རྩོད / གནས་མི / རྩོད་མི / གནས་མི

གནས་སྤོ
né po — **noun**

වෙනස්

vaenasa

སྐྱར་བཅོས / ཕྱིར་བཅོས་འབད་ནི / འགྱུར་ནི / འགྱུར་བ / བཟློ་སོར / བཟློ་སོར་འབད་ནི / སྐོར་ཁྱབ / ལྟ་ཚོར / གནས་ཐུ / གནས་སོར / ངའུལ་ཕེལ་ཆ / ངའུལ་སོར / འཛོ་འགྱུར / འགས་ཆ་འཚར་བཟློ་སོར / སོར་བ / སོར་ལྟེབ / སོར་ནི / ཐྲོད་ལེན / ཚོས/ཁ་བསྐྱར་ནི / ཚོང་སྐྱར/ཁང་ / ཐོག/ཁ་ཐུན / ངའུལ་ཕྱེ་མ

གནས་གྲིང་པའི
né si pé — **adj**

හැකි

haækai

འབད་ཚུགས་པའི / འཚུང་ཐིད་པའི / གནས་ཐིད་པའི / ཡོང་ཐིད་པའི

གནས་པོ་ཟམོ
naspo zamo — **noun**

සේවිකාව

saevaikaāva

གནས་པོ་ཟམོ / ཕོ་ཐྲོད་འབད་མི / བཟུ/ལེན་མ

གནས་མོ
nasmo — **noun**

බිරිඳ

bairaiñda

ཚན་ཐུ / ཁྱད་མེད / མོ / གནས་མོ / ཟ་མ/ཁྱད་མེད / ཟ་མོ

གནོང་འགྱོད
nong gyö — **noun**

සමාව

samaāva

དགོངས་ཡང་ / དགོངས་ཡང་གཏམ་ནི / གནོང་འགྱོད / བཤགས་པ / གསོལ་བཏབ / བཟོད་པ་བཞེས་ནི / བཟོད་གསོལ / བཟོད་བཞེས

གནོད་ཅན
nö chen — **adj**

බලවත්

balavata

འབོར་ཚེན / ཐུན་པོ / གང་ཙམ / གང་ཙམ་མང་ / སྒྲིང་ཐུང་ / ཐུག་ཕེག་པའི / ལན্ཌ་ཐིད་པའི / ཐུང་ཐུང / ཐུང་ཐུགས / ཐུང་ཚ་དགས / ཁེ་ཏོ་ཅན / ལེགས་ཤོམ / གནོད་ཅན / ནུས་ཅན / ནུས་ཅན / ཐྲིང་ཐྲོབས་ཅན / ཤུགས་ཅན / ཏུན/ཏུན / ཐྲོབས་ཅན / ཐྲོབས་ཤུགས་ཅན / བཙན/ཏོག་ཏོ / དབང་ཅན / དབང་ཚད་ཅན / ༡༠ འཚུང་ཉེ་བའི

හානිකර

haānaikara

ශක්තිමත්

śakataimata

འབོར་ཚེན / ཐུན་པོ / གང་ཙམ / གང་ཙམ་མང་ / སྒྲིང་ཐུང་ / སྒྲིང་ཐུང་བཟོ་ནི / ཐུང་ཐུང་ཐིད་པའི / ལན্ཌ་ཐིད་པའི / ཐུང་ཐུགས / ཐུང་ཚ་དགས / ཁེ་ཏོ་ཅན / ལེགས་ཤོམ / གནོད་ཅན / ནུས་ཅན / ནུས་ཅན / ཐྲིང་ཐྲོབས་ཅན / ཤུགས་ཅན / ཏུན/ཏུན / ཐྲོབས་ཅན / ཐྲོབས་ཤུགས་ཅན / ཐུ་ཏཏ/ཏོ་ཏ / ཏ/ཏ / ཐ/ཏ / ཐ/ཏ / ཐ

གཙོ་བཀལ *noun*

nö kel

කඩාකප්පල්කාරී

kaḍaākapapalakaārai

བར་ཚད་ཆུབ་ནི། / གཙོ་བཀལ། / གཙོ་བར་བཀལ་ནི། / གཏོར་བཤིག་གཏང་ནི། / གེགས་བར་བར་ནི། བཀག་ནི།

གཙོ་ཟེ *noun*

nö zé

අයහපත්

ayahapata

ལྷག་པའི / གངོན། / འདྲ། / སྡུག་སྔོལ། / སྡུན། / མ་བདེ་ཁ / མ་ཐུང་བ་པའི / མི་དགེ་བའི / ནུ་བ / ནུ་བའི / ངན་པ / ངན་པའི / གཙོ་བ་འཐབ / གཙོ་ཐབ་པའི / གཙོ་ཟེ / ཐུང་བ / ཐུང་བའི / ཅོས་བཅས་མེད་པ / ཚོགས་ཆེན། / ཐོག་པ

රෝගාතුර

raeāgaātaura

ལྷག་པའི / གངོན། / འདྲ། / སྡུག་སྔོལ། / སྡུན། / མ་བདེ་ཁ / མ་ཐུང་བ་པའི / མི་དགེ་བའི / ནུ་བ / ནུ་བའི / ངན་པ / ངན་པའི / གཙོ་བ་འཐབ / གཙོ་ཐབ་པའི / གཙོ་ཟེ / ཐུང་བ / ཐུང་བའི / ཅོས་བཅས་མེད་པ / ཚོགས་ཆེན། / ཐོག་པ

සවුත්තු

savautatau

ལྷག་པའི / གངོན། / འདྲ། / སྡུག་སྔོལ། / སྡུན། / མ་བདེ་ཁ / མ་ཐུང་བ་པའི / མི་དགེ་བའི / ནུ་བ / ནུ་བའི / ངན་པ / ངན་པའི / གཙོ་བ་འཐབ / གཙོ་ཐབ་པའི / གཙོ་ཟེ / ཐུང་བ / ཐུང་བའི / ཅོས་བཅས་མེད་པ / ཚོགས་ཆེན། / ཐོག་པ

གཙོ་འདྲས *noun*

nö dré

අයහපත්

ayahapata

ལྷག་པའི / གངོན། / འདྲ། / སྡུག་སྔོལ། / སྡུན། / མ་བདེ་ཁ / མ་ཐུང་བ་པའི / མི་དགེ་བའི / ནུ་བ / ནུ་བའི / ངན་པ / ངན་པའི / གཙོ་བ་འཐབ / གཙོ་ཐབ་པའི / གཙོ་ཟེ / ཐུང་བ / ཐུང་བའི / ཅོས་བཅས་མེད་པ / ཚོགས་ཆེན། / ཐོག་པ

රෝගාතුර

raeāgaātaura

ལྷག་པའི / གངོན། / འདྲ། / སྡུག་སྔོལ། / སྡུན། / མ་བདེ་ཁ / མ་ཐུང་བ་པའི / མི་དགེ་བའི / ནུ་བ / ནུ་བའི / ངན་པ / ངན་པའི / གཙོ་བ་འཐབ / གཙོ་ཐབ་པའི / གཙོ་ཟེ / ཐུང་བ / ཐུང་བའི / ཅོས་བཅས་མེད་པ / ཚོགས་ཆེན། / ཐོག་པ

සවුත්තු

savautatau

ལྷག་པའི / གངོན། / འདྲ། / སྡུག་སྔོལ། / སྡུན། / མ་བདེ་ཁ / མ་ཐུང་བ་པའི / མི་དགེ་བའི / ནུ་བ / ནུ་བའི / ངན་པ / ངན་པའི / གཙོ་བ་འཐབ / གཙོ་ཐབ་པའི / གཙོ་ཟེ / ཐུང་བ / ཐུང་བའི / ཅོས་བཅས་མེད་པ / ཚོགས་ཆེན། / ཐོག་པ

གཙོ་འཕྲུས *noun*

nö tsup

පහරදීම

paharadaīma

དྲག་ཆོལ / དྲག་ཆོལ་བཤད་ནི / ཆོལ་ཏུང་བཤད་ནི / ཆོལ་འཛིང་བཤད་ནི / ཐུབ་སྒང་ཆུབ་ནི / ཁ་གཏང་བ / ཁ་གཏང་ནི / སྨྱན་བཙོད་བཤད་ནི / སྨྱན་བཙོད་དྲག་པོ / གཙོ་བ་ཐ / གཙོ་ཐབ་ཀུན / གཙོ་ཐཙུབ་བཀལ་ནི / གཙོ་བར་བཀལ་ནི / བརླས་ལངས་ཤད་ནི / ཐཙུབ་ནད་བཏབ་ནི / དབང་གཙོ་ནི / དབང་གཙོ་བཤད་ནི

පරහාරය

parahaāraya

དྲག་ཆོལ / དྲག་ཆོལ་བཤད་ནི / ཆོལ་ཏུང་བཤད་ནི / ཆོལ་འཛིང་བཤད་ནི / ཐུབ་སྒང་ཆུབ་ནི / ཁ་གཏང་བ / ཁ་གཏང་ནི / སྨྱན་བཙོད་བཤད་ནི / སྨྱན་བཙོད་དྲག་པོ / གཙོ་ཐ / གཙོ་ཐཙུབ / གཙོ་ཐཙུབ་བཀལ་ནི / གཙོ་བར་བཀལ་ནི / བརླས་ལངས་ཤད་ནི / ཐཙུབ་ནད་བཏབ་ནི / དབང་གཙོ་ནི / དབང་གཙོ་བཤད་ནི

පරහාරක

parahaāraka

དྲག་ཆོལ / དྲག་ཆོལ་བཤད་ནི / ཆོལ་ཏུང་བཤད་ནི / ཆོལ་འཛིང་བཤད་ནི / ཐུབ་སྒང་ཆུབ་ནི / ཁ་གཏང་ནི / ཁ་གཏང་ནི / ཐུབ་ཀ / ཐུབ་ཀ / ཐུབ་ཀ

གཙོ་བོ་དུ་ངན་འཚོ་དང་ཁ་ཤས་ཁ་ཤེ་ལས་ཀྱང་ཡིན་ལ་ཤེ་ཤ་ཡ།
tsowo drung tso dang trim tsö pé khyé rik gi la

noun

ཤན་པ

paraicaya

ཤན་པ / ཤན་བདར་ / ཤན་ལ / ཁྱད་རིག་གི་ལ / ལག་ལེན / ལག་ལེན་འཛིན་ནི / ལག་བསྟར་འབད་ནི / ལུས་ཤན་ / ལུས་ཤན་འབད་ནི / ལུས་རྩལ་ / ལུགས་ལོངས་ / དམག་རྩལ་ / ཁ་ཤས་ལུགས / བསྟར་ཤན་ / བསྟར་ཤན་འབད་ནི / ཤན་ཁ་ཤས་ / ཤན་ཁ་ཤས་ཀྱི / ཤན་ཁ་ཤས་ཀྱི / ལུགས་ལོངས / ལུགས་ལོངས / ལུགས་ཤན / ལུགས་ལོངས / ལུགས་ལ / ལུགས་ལ / ལུགས་ལ / ལུགས་ལ / ལུགས་ལ / ལུགས་ལ / ལུགས་ལ / ལུགས་ལ / ལུགས་ལ / ལུགས་ལ / ལ

ཕྱུང་ཤ

pauhauṇau

ཕྱུང་ཤ / ཕྱུང་བདར་ / ཕྱུང་ལ / ཕྱུང་ཤ / ཕྱུང་ལ / ལག་ལེན / ལག་ལེན་ལ / ལག་ལ / ཕྱོ་ལ་ཕྱུང་ / ལ་ལ / ལ

ཁ་ཤས་ཁ་ཤེ་ལ
ṭhaiṇaṇa

ཁ / ཁ / ཁ /

གཙོ་ལམ *noun*

tso lam

ධමනි

dhamanai

ཤུག་བཏྲམ་རྩ / གཙོ་ལམ

གཞང་ཁང་ *noun*

zhang khang

ගණිකා

gaṇaikaā

སྨད་ཚང་ཁྱིམ / གཞང་ཁང་ / གཞང་བཙོང་ཁང་

གཞང་བཙོང་ཁང་ *noun*

zhang tsong khang

ගණිකා

gaṇaikaā

སྨད་ཚང་ཁྱིམ / གཞང་ཁང་ / གཞང་བཙོང་ཁང་

གཞང་བཙོང་མ *noun*

zhang tsongam

කරවීම්

karavaīma

ལུས་འཚོང་མ / སྨད་འཚོང་མ / གཞང་བཙོང་མ

གཞན *adj*

zhen

අවශේෂ

avaśaeṣa

འདས་མ་ཐག་པའི / འདས་ཙམ་གྱི / ཉིང་སྨལ / ལྷག་མ / ཉེ་དུས / གཞན

වෙනත්

vaenata

འདས་མ་ཐག་པའི / འདས་ཙམ་གྱི / ཉིང་སྨལ / ལྷག་མ / ཉེ་དུས / གཞན

གཞན་ཁར་མེད་པའི *adj*

zhen khar mé pé

අද්විතීය

adavitaīya

གློགས་མེད་པའི / འགྲུལ་སྟོང་ཉོག་འཛིན་ཆུ་བྱ / ཆང་མཁྱེས / ཆུང་ངའི / ལམ་ཕྱོགས་གཅིག་གི / ཆུམ་མཁྱེས / མེ་གཅིག་གི་ངོན་ལྟ / ངའི་གས་བསལ་ཀྱི / ཉག་ཆུང་ / ཕྱད་ཏོག་གཅིག / གཞན་ཁར་མེད་པའི / གཞན་མ་མཚུངས / ཕྱད་ཏོག་གཅིག ཁྱེན་མ་ཆུབ་པའི

අසමසම

asamasama

གློགས་མེད་པའི / འགྲུལ་སྟོང་ཉོག་འཛིན་ཆུ་བྱ / ཆང་མཁྱེས / ཆུང་ངའི / ལམ་ཕྱོགས་གཅིག་གི / ཆུམ་མཁྱེས / མེ་གཅིག་གི་ངོན་ལྟ / ངའི་གས་བསལ་ཀྱི / ཉག་ཆུང་ / ཕྱད་ཏོག་གཅིག / གཞན་ཁར་མེད་པའི / གཞན་མ་མཚུངས / ཕྱད་ཏོག་གཅིག ཁྱེན་མ་ཆུབ་པའི

අනන්ය

ananaya

གློགས་མེད་པའི / འགྲུལ་སྟོང་ཉོག་འཛིན་ཆུ་བྱ / ཆང་མཁྱེས / ཆུང་ངའི / ལམ་ཕྱོགས་གཅིག་གི / ཆུམ་མཁྱེས / མེ་གཅིག་གི་ངོན་ལྟ / ངའི་གས་བསལ་ཀྱི / ཉག་ཆུང་ / ཕྱད་ཏོག་གཅིག / གཞན་ཁར་མེད་པའི / གཞན་མ་མཚུངས / ཕྱད་ཏོག་གཅིག ཁྱེན་མ་ཆུབ་པའི

පමණක්

pamaṇaka

ཆ་རོགས་མེད་པ / གློགས་མེད་པའི / འགྲུལ་སྟོང་ཉོག་འཛིན་ཆུ་བྱ / ཆང་མཁྱེས / ཆུང་ངའི / ཆུང་མ་གཅིག་གིས / ལམ་ཕྱོགས་གཅིག་གི / ཆུམ་མཁྱེས / མེ་གཅིག་གི་ངོན་ལྟ / མེ་མེད་པའི / ངའི་གས་བསལ་ཀྱི / ཉག་ཆུང་ / ཕྱད་ཏོག་གཅིག / ཙམ་ཡིག་གིས / ཡ་ཆུང་ / གཞན་ཁར་མེད་པའི / གཞན་མ་མཚུངས / ཆུང་མ་གཅིག་ གཅིག་ཕྱར / ཕྱད་ཏོག་གཅིག ཁྱེན་མ་ཆུབ་པའི

གཞན *adj*

'ཌང་མ་འཌ་བའི་འཚམ་ཏོག་ཏོ

zhen dang ma drawé cham tok to

ගර්රීසි

garaīsa

འཚོར་ཆེ་བ / ངེས་ཟླད / གཤར་ངན་པ / ཆུགས་ཏོ་རིལ་རི / ཏུམ / ཏུམ་ཚོར་ཆོ / ཟླ་པགས་པ / ཟློངས་འཞེས་པའི་ཟླད / ལེ་ཤ་ཡོངས་པའི་ངོན / ངའི་གས་བསལ་མཐུན་བཅེས / ཡོན་ཆེ་བ / རིགས་པ་ངམན་པ / གཏོས་ཆེ་བ / ཙ་ཏུས / ཆོ་ལྷ་ཟོག་ཚོ / ཙེ་ལྷུམ / ལྷུག་པགས་པ / མཐུག་ཚང / གཞན་ངང་མ་འཌ་བའི་འཚམ་ཏོག་ཏོ

ඝන

ghana

འཚོར་ཆེ་བ / ངེས་ཟླད / ངོད་རིལ་རི / ངོག་ངོག་རིལ་རི / ཟླིང་ཟླིང / གཤར་ངན་པ / ཏྲི་ལུམ / ཟླ་པགས་པ / ཙ་འཚམས་པའི / ཙ་མཐུན་པའི / ཟློངས་འཞེས་པའི་ཟླད / ལེ་ཤ་ཡོངས་པའི་ངོན / ལེགས་ཤོམ / ཟློ་གཏད་ཚུགས་པ / ངའི་གས་བསལ་མཐུན་བཅེས / ཡོན་ཆེ་བ / རིགས་པ་ངམན་པ / ཐ་ཀྱོག་ཏུ / ཏན་ཏན / གཏོས་ཆེ་བ / ཙ་ཏུས / ལྷུག་པགས་པ / མཐུག་ཚང / གཞན་ངང་མ་འཌ་བའི་འཚམ་ཏོག་ཏོ

මේදය

maedaya

འཚོར་ཆེ་བ / ངེས་ཟླད / གཤར་ངན་པ / ཆུགས་ཏོ་རིལ་རི / ཏུམ / ཟླ་པགས་པ / ཟློངས་འཞེས་པའི་ཟླད / ལེ་ཤ་ཡོངས་པའི་ངོན / ངའི་གས་བསལ་མཐུན་བཅེས / ཡོན་ཆེ་བ / རིགས་པ་ངམན་པ / གཏོས་ཆེ་བ / ཙ་ཏུས / ཙེ་ལྷུམ / ལྷུག་པགས་པ / མཐུག་ཚང / གཞན་ངང་མ་འཌ་བའི་འཚམ་ཏོག་ཏོ

གཞན་ངང་འཕྲེལ་བའི *adj*

zhen dang drelwé

විශේෂාංග

vaiśaeṣaāṁga

འཚམ་ཏོག་ཏོ / ཐྲི་ཐྲེའི / ཐྲི་ཚོགས་ཀྱི / གཅིག་ཏུ་གནས་པའི / མེ་ངང་འཕྲེལ་བའི / མེ་ཐྲེའི / མཉམ་གཅིག་ཐྲོང་པའི / གཞན་ངང་འཕྲེལ་བའི

གཞན་ངང་གི་མི *noun*

zhen wang gi mi

උකසේ

ukasa

གཏུའ་མ / གཞན་ངང་གི་མི

གཞན་ངང་འཛུལ་བ *noun*

zhen wang dzülwa

යටත්

yaṭata

གལ་ཅན / འགན་ཁག་ཅན / འགན་ཁག་ཡོག་མི / འགན་ཁག་འཛིན་མི / མཚོ་ཐྲུར / ཐུ་ཀྱེན་འབངས་བའི / ཐོ་གཏད་ཚུགས་པ / ལམ་ཁ་ལེན་པ / ཐབས་མེད་ཁོས་ཐོང / གཞན་ངང་འཛུལ་བ

གཞན་བརྟེན་གྲོན་འབྲུས *noun*

zhen ten sin bupa

පරපෝෂිත

parapaeāṣaita

བརྟེན་ཆགས / གཞན་བརྟེན་གྲོན་འབྲུས

གཞན་མ་མཚུངས *adj*

zhen ma tsung

අනන්ය

ananaya

གློགས་མེད་པའི / འགྲུལ་སྟོང་ཉོག་འཛིན་ཆུ་བྱ / ཆང་མཁྱེས / ཆུང་ངའི / ལམ་ཕྱོགས་གཅིག་གི / ཆུམ་མཁྱེས / མེ་གཅིག་གི་ངོན་ལྟ / ངའི་གས་བསལ་ཀྱི / ཉག་ཆུང་ / ཕྱད་ཏོག་གཅིག / གཞན་ཁར་མེད་པའི / གཞན་མ་མཚུངས / ཕྱད་ཏོག་གཅིག ཁྱེན་མ་ཆུབ་པའི

අසමසම

asamasama

གློགས་མེད་པའི / འགྲུལ་སྟོང་ཉོག་འཛིན་ཆུ་བྱ / ཆང་མཁྱེས / ཆུང་ངའི / ལམ་ཕྱོགས་གཅིག་གི / ཆུམ་མཁྱེས / མེ་གཅིག་གི་ངོན་ལྟ / ངའི་གས་བསལ་ཀྱི / ཉག་ཆུང་ / ཕྱད་ཏོག་གཅིག / གཞན་ཁར་མེད་པའི / གཞན་མ་མཚུངས / ཕྱད་ཏོག་གཅིག ཁྱེན་མ་ཆུབ་པའི

අද්විතීය

adavitaīya

གློགས་མེད་པའི / འགྲུལ་སྟོང་ཉོག་འཛིན་ཆུ་བྱ / ཆང་མཁྱེས / ཆུང་ངའི / ལམ་ཕྱོགས་གཅིག་གི / ཆུམ་མཁྱེས / མེ་གཅིག་གི་ངོན་ལྟ / ངའི་གས་བསལ་ཀྱི / ཉག་ཆུང་ / ཕྱད་ཏོག་གཅིག / གཞན་ཁར་མེད་པའི / གཞན་མ་མཚུངས / ཕྱད་ཏོག་གཅིག ཁྱེན་མ་ཆུབ་པའི

පමණක්

pamaṇaka

ཆ་རོགས་མེད་པ / གློགས་མེད་པའི / འགྲུལ་སྟོང་ཉོག་འཛིན་ཆུ་བྱ / ཆང་མཁྱེས / ཆུང་ངའི / ཆུང་མ་གཅིག་གིས / ལམ་ཕྱོགས་གཅིག་གི / ཆུམ་མཁྱེས / མེ་གཅིག་གི་ངོན་ལྟ / མེ་མེད་པའི / ངའི་གས་བསལ་ཀྱི / ཉག་ཆུང་ / ཕྱད་ཏོག་གཅིག / ཙམ་ཡིག་གིས / ཡ་ཆུང་ / གཞན་ཁར་མེད་པའི / གཞན་མ་མཚུངས / ཆུང་མ་གཅིག་ གཅིག་ཕྱར / ཕྱད་ཏོག་གཅིག ཁྱེན་མ་ཆུབ་པའི

གཞན་མ་ཤོང་པ *adj*

zhen ma shong pa

වසා

vasaā

བ་ཐུ / གཙང་ནི / བཐུམས་བཐུམས / བཐུམ་ནི / ཐོ་ཐུ་ནི / ཏ་ཐུ / ངམཉ་ས / ཝོག་ཕྱོགས / ཝོག་ལས / ཝོག་ལོགས / ཝོག་ལུ / ཝོག་མ / ཝོག་གནས / ཚོང་བང་ཐུ་བྱ / བསྡུམ་ནི / གཞན་མ་ཤོང་པ

වසනන

vasanana

ཐོ་ལོགས་བང / འཚམ་ཤོས / གཙང་ནི / བཐུམས་བཐུམས / བཐུམ་ནི / འཕྲེལ་ཐག་ཉེ་བའི / ངན་ཤེས་ཀྱི / ཐོ་བཐུམ་ནི / ཉ་ལམ་འབྲ་བའི / མཐུག་ཐྲོམ་འབངས་ནི / མཐུག་བཐུ་ནི / ལག་པ་ངམ་ངག་གི / ཤེས་ཤོས / གསང་བའི / ཐག་ཉེ་བའི / ཚོང་བང་ཐུ་བྱ / བསྡུམ་ནི / གཞན་ཁ་གཟུ་ཀྱི / གཞན་མ་ཤོང་པ

සමීප

samaīpa

ཐོ་ལོགས་བང / འཚམ་ཤོས / གཙང་ནི / བཐུམས་བཐུམས / བཐུམ་ནི / འཕྲེལ་ཐག་ཉེ་བའི / ངན་ཤེས་ཀྱི / ཐོ་བཐུམ་ནི / ཉ་ལམ་འབྲ་བའི / མཐུག་ཐྲོམ་འབངས་ནི / མཐུག་བཐུ་ནི / ལག་པ་ངམ་ངག་གི / ཤེས་ཤོས / གསང་བའི / ཐག་ཉེ་བའི / ཚོང་བང་ཐུ་བྱ / བསྡུམ་ནི / གཞན་ཁ་གཟུ་ཀྱི / གཞན་མ་ཤོང་པ

གཞན་མི *noun*

zhen mi

ඉතිරි

itairai

བར་མཚམས / ཆུབ་ཏུལ་ས / ལྷག་མ / ཟླ་ངཎ་ལ་ཀྱི་མཚམས / ངལ་གང་ས / ངལ་ཁྲོ / ངལ་འཚོ / གཞན་མི

විවේකය

vaivaekaya

བར་མཚམས / ཆུབ་ཏུལ་ས / ལྷག་མ / ཟླ་ངཎ་ལ་ཀྱི་མཚམས / ངལ་གང་ས / ངལ་ཁྲོ / ངལ་འཚོ / གཞན་མི

གཞན་ལས་ལྷག་པའི *adj*

zhen lé lhak pé

අසාමාන්ය

asaāmaānaya

ཏ་ལས་པའི / ཁྱད་ཏུ་འཕགས་པའི / ངེས་ཏོག་ལས་ལ་ཀྱི / ཆུམ་ཏོག་མེད་པའི / ཕལ་པ་མིན་པའི / ཡ་མཚན་ཆེ་བའི / གཞན་ལས་ལྷག་པའི

གཞན་ལྷ་སྒྲབ་ནི་ *verb*

zhen lu lap ni

ཕංগু

paṁgau

བས་ཚན / དཔྱ་སྒྲས / ཆ་ནས / ཕྱམ་ཕྱིམ / ངམ་ངམ / ཐྭོས་གར་ཀྱི་འཁོར་ཛེད / བཙོམ་ལྡེ་ཐྭོང་ནི / ཏ་ཏུམ / ཏུམ་ཀུ / བགོ་སྒྲས / བགོ་ནི / བགོ་བསཁ / བགོ་བསཁ་ཆུབ་ནི / སྒྲལ་ཕྱེ / ལྷ་སྒྲས / མང་ཁྱང་ / མཉམ་ཐུབ་འབབ་ནི / དཔེ / རང་སྒྲས / ཐུབ་ཐྭོང་ནི / ས་སོར་འཕྱལ་ནི / ཐོང་ལྡན། / ཐོང་མ / ཐོབ་ཆ / ཐོབ་སྒྲས / འཁོར་ལྕོན་བའི་ཚོགས / ཚང / ཡོངས་ཐྭོགས / ཁཞན་ལྷ་ལྷ་ནི / འཁོར་ལྕོན་བའི་ཚོགས ཐྭོགས / ཡན་ལག ཆ་ནས / ཡན་ལག ཆ་ཕྱན

ཀཻལ་ལཀ་

kaælalaka

བས་ཚན / དཔྱ་སྒྲས / ཆ་ནས / ཆགས་ཏུམ / ཕྱམ་ཕྱིམ / ངམ་ངམ / ཐྭོས་གར་ཀྱི་འཁོར་ཛེད / བཙོམ་ལྡེ་ཐྭོང་ནི / ཏ་ཏུམ / ཏུམ་ཀུ / བགོ་སྒྲས / བགོ་ནི / བགོ་བསཁ / བགོ་བསཁ་ཆུབ་ནི / ཐྭོར་ལྕོག་ནི / ལྷ་ལྷ་ལ / ལྷ་ལྷ་ལ / ཆང་ཁྱང / ཡངས་ལྡན / ཐུབ་ཐྭོང་ནི / ས་ཁོར་ཁམས་ཀ / ཐོང་ལྡན / ཐོང་ཆ / ཐོབ་ཆ / ཐོབ་ཕ / ཐོབ་ཕ / ཁཞན་ལྷ་ལ / ཁཞན་ལ / ཡོངས་ཐྭོགས / ཁཞན་ལ / ཡ

ཌཱན་ལཱི་ཨོ

daænavaīma

བས་ཚན / དཔྱ་སྒྲས / ཆ་ནས / ཕྱམ་ཕྱིམ / ངམ་ངམ / ཐྭོས་གར་ཀྱི་འཁོར་ཛེད / བཙོམ་ལྡེ་ཐྭོང་ནི / ཏ་ཏུམ / ཏུམ་ཀུ / བགོ་སྒྲས / བགོ་ནི / བགོ་བསཁ / བགོ་བསཁ་ཆུབ་ནི / ཐྭོར་ལྕོག་ནི / ལྷ་ལྷ་ལ / ལྷ་ལྷ་ལ / ཆང་ཁྱང / ཡངས་ལྡན / ཐུབ་ཐྭོང་ནི / ས་ཁོར་ཁམས་ཀ / ཐོང་ལྡན / ཐོང་ཆ / ཐོབ་ཆ / ཐོབ་ཕ / ཐོབ་ཕ / ཁཞན་ལ / ཁཞན་ལ / ཡོངས་ཐྭོགས / ཁཞན་ལ / ཡ

ཧ་ཝ་ལ

havaula

བས་ཚན / དཔྱ་སྒྲས / ཆ་ནས / ཕྱམ་ཕྱིམ / ངམ་ངམ / ཐྭོས་གར་ཀྱི་འཁོར་ཛེད / བཙོམ་ལྡེ་ཐྭོང་ནི / ཏ་ཏུམ / ཏུམ་ཀུ / ཐུ་ལེ་ཚོགས / བཅེ་པ་བ / ངུ་ཏུ / བགོ་ནི / ལྷ་ལ / ལ / ལ /

གཞི་འབྱམ *noun*
zhi gyam

ரெடிபிஜி
raedaipaiḷai

སྒྲོག་གཞི / མི་སྒེ་ལན་རྒྱན་འདེམ་པ་མཐུན་གྱི་གཞི་འཁྱམ་ཆུ་ཀླུ / རས / རས་ཆ / ཐལགས་རས / གཞི་འཁྱམ

གཞི་འཁྱམ་གྱི *adj*
zhi gyam gyi

மூலிக
maūlaika

འཁྱམ / འཇམ་ཏོང་ཏོ / རྩང་གཞིའི / རྩང་གཞི / གནད་དོན / ཁྱད་མཚའི / ཁ་བ / ཁ་བའི / གཞི / གཞི་ཡང་ / གཞི་ཕྱག / གཞི་ཟླས / གཞི་འཁྱམ་གྱི / གཞི་མ / གཞི་རིམ་གྱི / གཞི་རྒྱན / གཞི་རྒྱན་གྱི / གཞི་ཁ / གཞི་རྩའི

གཞི་རིམ་གྱི *adj*
zhi rim gyi

மூலிக
maūlaika

འཁྱམ / འཇམ་ཏོང་ཏོ / རྩང་གཞིའི / རྩང་གཞི / གནད་དོན / ཁྱད་མཚའི / ཁ་བ / ཁ་བའི / གཞི / གཞི་ཡང་ / གཞི་ཕྱག / གཞི་ཟླས / གཞི་འཁྱམ་གྱི / གཞི་མ / གཞི་རིམ་གྱི / གཞི་རྒྱན / གཞི་རྒྱན་གྱི / གཞི་ཁ / གཞི་རྩའི

གཞི་རྒྱང་གི *adj*
zhi kyang gi

சாமி
caāma

བཟླས་བརྗོད / རྒྱ་ཐང་ / རྒྱས་སྦྱོར་མེད་པའི / འཇམ་ས་ཆ / འཇམ་ཏོང་ཏོ / མཁས་པ་རང་མེན་པ / དཀྱུས་མའི / ཐོ་དམན་པ / ཁམ་ཚུང་ / ས་ཐང་ / ཐང་ / སྦྱོར་མ་ཆེ་བའི / གཞི་རྒྱང་གི

சரல
sarala

བཟླས་བརྗོད / རྒྱ་ཐང་ / རྒྱས་སྦྱོར་མེད་པའི / འཇམ་པ / འཇམ་པའི་གནས་སྟངས / འཇམ་ཆ / འཇམ་ཆ / འཇམ་ཏོང་ཏོ / འཇམ་ཏོང་ཏོ་བཟོ་ཞི / མཁས་པ་རང་མེན་པ / དཀྱུས་མའི / ཐོ་དམན་པ / ཁམ་ཚུང་ / ཁམ་ཚུང་ / ས་ཐང་ / ཐང་ / སྦྱོར་མ་ཆེ་བའི / གཞི་རྒྱང་གི

གཞི་རྟེན *noun*
zhi ten

பதனம
padanama

དཀྱེ་ཚོགས / འགོ་བཅུགས / འཁྱམ / རྩང་གཞིའི / རྩང་གཞི / གནད་དོན / ཁྱད་མཚའི / རྟེན་གཞི / ཁ་བ / ཁ་བའི / གཞི / གཞི་ཡང་ / གཞི་ཟླས / གཞི་ཟླར / གཞི་མ / གཞི་རྟེན / གཞི་རྟེན་གྱི / གཞི་ཁ / གཞི་ཚུའི / གཞི་བཅུགས

மூலிக
maūlaika

འཁྱམ / འཇམ་ཏོང་ཏོ / རྩང་གཞིའི / རྩང་གཞི / གནད་དོན / ཁྱད་མཚའི / ཁ་བ / ཁ་བའི / གཞི / གཞི་ཡང་ / གཞི་ཟླས / གཞི་ཟླར / གཞི་འཁྱམ་གྱི / གཞི་མ / གཞི་རྟེན / གཞི་རྟེན་གྱི / གཞི་ཁ / གཞི་ཚུའི / གཞི་བཅུགས

གཞི་ཏེན་གྱི *adj*
zhi ten gyi

ரடிகல்
raæḍaikala

ཐོང་ཟླར་གྱི / མཐའ་གཅིག་ཏུ / ཁ་བའི / གཞི་ཏེན་གྱི

பதனம
padanama

དཀྱེ་ཚོགས / འགོ་བཅུགས / འཁྱམ / རྩང་གཞིའི / རྩང་གཞི / གནད་དོན / ཁྱད་མཚའི / ཏེན་གཞི / ཁ་བ / ཁ་བའི / གཞི / གཞི་ཡང་ / གཞི་ཟླས / གཞི་ཟླར / གཞི་མ / གཞི་ཏེན / གཞི་ཏེན་གྱི / གཞི་ཁ / གཞི་ཚུའི / གཞི་བཅུགས

மூலிக
maūlaika

འཁྱམ / འཇམ་ཏོང་ཏོ / རྩང་གཞིའི / རྩང་གཞི / གནད་དོན / ཁྱད་མཚའི / ཁ་བ / ཁ་བའི / གཞི / གཞི་ཡང་ / གཞི་ཟླས / གཞི་ཟླར / གཞི་འཁྱམ་གྱི / གཞི་མ / གཞི་རིམ་གྱི / གཞི་ཏེན / གཞི་ཏེན་གྱི / གཞི་ཁ / གཞི་ཚུའི

பராஃதமைக
paraāthamaika

གཡས་ཆེ་ཤོས / ཆུས་མ་ཚར་བའི / ཆུས་མ་ཆིན་པའི / རྩང་གཞིའི / ཐོག་མའི / ཁ་བ / ཁ་བའི / གསོ་ཥོ / ཡོངས་ལུ་མ་ཆུས་པའི / གཞི་ཏེན་གྱི

གཞི་རྩ *adj*
zhi tsa

அதாயவசா்ய
atayavaśaya

གཡར་ཅན / གཡར་ཆེ་བའི / དགོས་བདེན་བདེན / ཁག་ཆེ་ཏློག / ཁག་ཆེ་བའི / མེད་ཏུ་མི་རྩང་བའི / མེད་ཐབས་མེད་པ / ངེས་པར་ཏུ་དགོས་པའི / ངེས་པར་མཁོ་བའི / ཉེ་བར་མཁོ་བའི / ཐབས་མེད་པའི / ཁ་ཅན / དཔང་ཅན / གཞི་ཁ

அவசா்யயி
avaśayayai

མེད་ཏུ་མི་རྩང་བའི / ངེས་པར་ཏུ་དགོས་པའི / ངེས་པར་མཁོ་བའི / ཐབས་མེད་པའི / གཡར་ཅན / ཁག་ཆེ་ཏློག / ཁག་ཆེ་བའི / མེད་ཐབས་མེད་པ / ཉེ་བར་མཁོ་བའི / ཁ་ཅན / དཔང་ཅན / གཞི་ཁ

பதனம
padanama

དཀྱེ་ཚོགས / འགོ་བཅུགས / འཁྱམ / རྩང་གཞིའི / རྩང་གཞི / གནད་དོན / ཁྱད་མཚའི / ཏེན་གཞི / ཁ་བ / ཁ་བའི / གཞི / གཞི་ཡང་ / གཞི་ཟླས / གཞི་ཟླར / གཞི་མ / གཞི་ཏེན / གཞི་ཏེན་གྱི / གཞི་ཁ / ཁ་ཅན / ཁ་ཅན / ཁ་ཅ / ཁ་ཅ / ཁ / ཁ / ཁ

གཞུ་དབྱིས། *noun*
zhu yip

চাপ

caāpa

ཐུབ་གཅོང་ཟུར / གཞུ་དབྱིས། / གཞུ་དབྱིས་ཅན། / ལྷས་གྱེ། མགོ་ཀུག / ལྷས་ཀུག མགོ་ཀུག / ལྷས་ཀུག མགོ་ཀུག ཀཱཊ

ডুন্নানকাঁ

daunanaka

ཐུབ་ལི་གཅོང་ཟུར / གཞུ་དབྱིས། / གཞུ་དབྱིས་ཅན། / ལྷས་ཀུག མགོ་ཀུག / ལྷས་ཀུག མགོ་ཀུག ཀཱཊ

གཞུ་དབྱིས་ཅན། *noun*
zhu yip chanam

চাপ

caāpa

ཐུབ་ལི་གཅོང་ཟུར / གཞུ་དབྱིས། / གཞུ་དབྱིས་ཅན། / ལྷས་ཀུག མགོ་ཀུག / ལྷས་ཀུག མགོ་ཀུག ཀཱཊ

ডুন্নানকাঁ

daunanaka

ཐུབ་ལི་གཅོང་ཟུར / གཞུ་དབྱིས། / གཞུ་དབྱིས་ཅན། / ལྷས་ཀུག མགོ་ཀུག / ལྷས་ཀུག མགོ་ཀུག ཀཱཊ

གཞུ་གི་དགུ་ཁྲིད། *noun*
zhung gi u tri

কুলপতি

kaulapatai

གསུག་ལག་གཙོ་འཛིན་ / གཞུ་ཀི་དགུ་ཁྲིད།

གཞུ་དབང་གི། *adj*
zhung wang gi

প্রৈকষ্ষকয়া

paraekaṣakayaā

མི་མང་ / མི་མང་གི / ཕྱོགས་ཕྱེ་མི / གཞུ་དབང་གི

প্রসিদ্ধিয়ে

parasaidadha

མི་མང་ / མི་མང་གི / གཞུ་དབང་གི / འཛིན་ཚོགས / འཛིན་ཡུལ / མངལ་ཀ / མངལ་ཕྱད / ཉན་མི / ཕྱོགས་ཕྱེ་མི / གཅིག་གས་མི / གཅིག་གས་གནང་མི

রাজ্যয়

raājaya

ཆིལས་གྱལ / འཛིན་ཚོགས / འཛིན་ཡུལ / ཆུལ་ལས / མངལ་ཀ / མངལ་ཕྱད / ཉན་མི / མི་མང་ / མི་མང་གི / གནས་ས་ཆེ / ཉན་མི / ཕྱོགས་ཕྱེ་མི / ཕྱོགས་ཕྱེ་ཆ / ཕྱོགས་ཕྱེ་ཆ / ཕྱོགས་ཕྱེ་ཆ

གཞོན་སྐྱེས། adj
zhön kyé

তরুণ

tarauṇa

དར་མ / ལང་ཚོ་དར་བའི / ལང་ཚོ་གི་སྐྱེས་ཚད / ལོ་ནན་ཁྱང་ཀའི / ནན་ཁྱང་ / ནན་ཁྱང་ / ནན་གཞོན / ནན་གཞོན / ནན་གཞོན་ཅན / ནན་གཞོན་གྱི / ནན་གཞོན་གྱི་ཁྱད་ཆོས / གཞོན་སྐྱེས / གཞོན་སྐྱེས / གཞོན་བའི་བསྟོད / གཞོན་མ

তরুণ

tarauṇa

དར་མ / ལང་ཚོ་དར་བའི / ལང་ཚོ་གི་སྐྱེས་ཚད / ལོ་ནན་ཁྱང་ཀའི / ནན་ཁྱང་ / ནན་ཁྱང་ / ནན་གཞོན / ནན་གཞོན / ནན་གཞོན་ཅན / ནན་གཞོན་གྱི / ནན་གཞོན་གྱི་ཁྱད་ཆོས / གཞོན་སྐྱེས / གཞོན་སྐྱེས / གཞོན་བའི་བསྟོད / གཞོན་མ

གཞོན་མ adj
zhonam

ڈوبلا

daubala

ཐུ་ལེས་ལྕེས / ཐུ་སི་གི / ཆགས་འཇམ་དུགས / ཁྱང་ཀ / འཇམ་ནུག་ནུ / འཇམ་ཏོ་ང་ཏོ / ཕྱམས་བརྩེ་ཅན / འཛུང་ཤུར་མ་མེད་པའི / ཀ་མེད་ལྷེ་མེད / ཐོ་ལོངས་ཁྱང་བའི / ནུས་མེད / ཉག་ཐ་ས་ནི / ཉམ་ཁྱང་ / རབ་རིབ / གསལ་ཏོག་ཏོ་མེད་པའི / ལེགས་ཁྱང་ / ཤུགས་མེད་པ / ཐ་ལ / ཞན་འགོགས / གཞོན་ནུ

ڈورْوَلا

dauravala

ཐུ་ལེས་ལྕེས / ཐུ་སི་གི / ཆགས་འཇམ་དུགས / ཁྱང་ཀ / འཇམ་ནུག་ནུ / འཇམ་ཏོ་ང་ཏོ / ཕྱམས་བརྩེ་ཅན / འཛུང་ཤུར་མ་མེད་པའི / ཀ་མེད་ལྷེ་མེད / ཐོ་ལོངས་ཁྱང་བའི / ནུས་མེད / ཉག་ཐ་ས་ནི / ཉམ་ཁྱང་ / རབ་རིབ / གསལ་ཏོག་ཏོ་མེད་པའི / ལེགས་ཁྱང་ / ཤུགས་མེད་པ / ཤུགས་ལས་ཅི / ཐ་ལ / ཞན་འགོགས / གཞོན་ནུ

তরুণ

tarauṇa

དར་མ / ལང་ཚོ་དར་བའི / ལང་ཚོ་གི་སྐྱེས་ཚད / ལོ་ནན་ཁྱང་ཀའི / ནན་ཁྱང་ / ནན་ཁྱང་ / ནན་གཞོན / ནན་གཞོན / ནན་གཞོན་ཅན / ནན་གཞོན་གྱི / ནན་གཞོན་གྱི་ཁྱད་ཆོས / གཞོན་སྐྱེས / གཞོན་སྐྱེས / གཞོན་བའི་བསྟོད / གཞོན་མ

གཞན་དོན། noun
zen dom

মদুরু

madaurau

གཟབ་གཟབ་ཀྱི། adj
zap zap kyi

অসল

asala

སྒོ་བོགས་ཁར / འཚམ་ཕོས / གསང་ནི / བསྟན་ནི / འཕེལ་ཐག་ཉེ་བའི / དྲན་ཤེས་ཀྱི / ཐོ་བཟློག་ནི / ཉ་ལས་འདུ་བའི / མཐུ་ཐོབ་འབད་ནི / མཐུ་གལ་ཆེ་བའི / ལས་ཀ་དམ་དུགས / ཉེ་ཕོས / གསང་བའི / ཐག་ཉེ་བའི / ཚོང་ཁང་ཆུ་ཏུ / བསྟན་ནི / གཟབ་གཟབ་ཀྱི

বসনান

vasanana

སྒོ་བོགས་ཁར / འཚམ་ཕོས / གསང་ནི / བསྟན་མས་བསྟན་པར / བསྟན་ནི / འཕེལ་ཐག་ཉེ་བའི / དྲན་ཤེས་ཀྱི / ཐོ་བཟློག་ནི / ཉ་ལས་འདུ་བའི / མཐུ་ཐོབ་འབད་ནི / མཐུ་གལ་ཆེ་བའི / ལས་ཀ་དམ་དུགས / ཉེ་ཕོས / གསང་བའི / ཐག་ཉེ་བའི / ཚོང་ཁང་ཆུ་ཏུ / བསྟན་ནི / གཟབ་གཟབ་ཀྱི / གཞན་མ་ཕོང་པ

সমীপ

samaīpa

སྒོ་བོགས་ཁར / འཚམ་ཕོས / གསང་ནི / བསྟན་མས་བསྟན་པར / བསྟན་ནི / འཕེལ་ཐག་ཉེ་བའི / དྲན་ཤེས་ཀྱི / ཐོ་བཟློག་ནི / ཉ་ལས་འདུ་བའི / མཐུ་ཐོབ་འབད་ནི / མཐུ་གལ་ཆེ་བའི / ལས་ཀ་དམ་དུགས / ཉེ་ཕོས / གསང་བའི / ཐག་ཉེ་བའི / ཚོང་ཁང་ཆུ་ཏུ / བསྟན་ནི / གཟབ་གཟབ་ཀྱི / གཞན་མ་ཕོང་པ

གཟའ་ནད། noun
za né

ঞংশভাগয়

aṁśabhaāgaya

ཆ་ཀྱིས / ཆ་འཁྱམ་ནད / གཟའ་ནད

মৈমැহঁমোরয়

maīmaæsamaeāraya

བཀྲལ་ནད / ཕག་ནད / གཟའ་ནད

གཟའ་སྐར། noun
za kar

গরহ

garaha

ཚུ་སྐར / གཟའ་སྐར

পলেনট

palaænaṭa

ཚུ་སྐར / གཟའ་སྐར

གཟའ་སྐར་གྱི། noun
za kar gyi

ককঁষয়

kakaṣaya

གོ་ལའི་ཚུ་ལམ / མངའ་ཁོངས / གཟའ་སྐར་གྱི

གཟི་བརྗེད་ཁོག་ཁོ adj
zi ji khok kho

কপতি

kapaṭai

བཅ་བརྗེད་ཁོག་ཁོ / ཐུང་ངན་གགས / ངོད་རིལ་རི / མཁུ་བའི་ངན་གགས / མཁྱོགས་ངན་གགས / མཁྱོགས་པར / ཏིང་ས་ས / ཆོ་རིག་ཅན / རིག་པ་ཅན / ཀྱེག་ཀྱི / ཀྱེག་ཀྱི་ཕྲེ་ཕོག་ཆུགས་པའི་བཅ་ཐུ་བ / གསོ་ཐུ་ཅན / གཟི་བརྗེད་ཁོག་ཁོ

পැনবীম

paænavaīma

གཟི་བརྗེད་ཅན / གཟི་བརྗེད་ཁོག་ཁོ

གཟི་བརྗེད་ཅན། adj
zi ji chen

পැনবীম

paænavaīma

གཟི་བརྗེད་ཅན / གཟི་བརྗེད་ཁོག་ཁོ

বিশিষ্ট

vaiśaiṣaṭa

ཐོམ / མཚོག་ཏུ་ཐུར་པ / མཚོག་ཏུ་ཐུར་པའི / གསལ་ཅན / གོ་ཡངས་དུགས / ཁག་ཆེ་དུགས / ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི / ཁྱད་འཕགས་ཅན / ཆ་ནས་མེད་པའི / ལེ་ཤ / ངོ་མཚར་ཆེ་ཏོག་ཏོ / ཕྱལ་བ་ཐུག་ཐུམ་པའི / ས་གོ་ཐོམ / ཡོངས་གྲགས / བཅང་ལམ་ལམ / གཟི་བརྗེད་ཅན

মহোশাক্য

mahaeśaākaya

དཔལ་བང་ཕྱན་པའི / གཟི་བརྗེད་ཅན

মহা

mahaā

ཐོམ / མཚོག་ཏུ་ཐུར་པ / དུས་ཚོད / གསལ་ཅན / གོ་གནས་ཆུ་ཏུ / ཆུ་ཆེ་དུགས / ཆུ་ཐུག / ཁག་ཆེ་དུགས / ཁྱད་འཕགས་ཅན / ལེ་ཤ / ར་བཅི་བཅིམ / ཇིང་མོ / མཐོ / མཐོ་དུགས / མཐོ་ཚད / མཐོ་བ / ཡོངས་གྲགས / བཅང་ལམ་ལམ / གཟི་བརྗེད་ཅན

তেজানবৈত

taejaānavaita

མཚོག་ཏུ་ཐུར་པ / ཁྱད་འཕགས་ཅན / བཅང་ལམ་ལམ / གཟི་བརྗེད་ཅན

ছুনদর

saunadara

མཚོག་ཏུ་ཐུར་པ / དུས་ཚོད་ལེགས་ཤོམ / མཚོས་ལྡན་ཅན / མཚོས་ཏོག་ཏོ / ཐུ་ཆེ་ཆེ / འཕའ་རིགས / ཁྱད་འཕགས་ཅན / ལེགས་ཤོམ / གསར་རིགས / ཐོ་ཏོག་ཏོ / བཅང་ལམ་ལམ / གཟི་བརྗེད་ཅན

གཟིགས་གནང་མི། noun
zik nang mi

পরসিদ্ধৈয়ে

parasaidadhaiye

མི་མང / མི་མང་གི / གཞུང་དབང་གི / འཕེལ་ཚོགས / འཕེལ་ཡུས / མཐལ་ཀ / མཐལ་ཕྱང / ཁ་ཕྱ་མི / ཆུ་ཚོ་ཆུ་མི / གཟིགས་མི / གཟིགས་གནང་མི

রাজীয

raājaya

ཆོས་གྲྭ་ལ / འཕེལ་ཚོགས / འཕེལ་ཡུས / ཆུ་ལ་ཀཏ / མཐལ་ཀ / མཐལ་ཕྱང / མི་མང / མི་མང་གི / གནས་ཆུར་ས / མངའ་ཐེ / ཁ་ཕྱ་མི / ཆུ་ཚོ་ཆུ་ཆུ་མི / གཞུང་ / གཞུང་འཕེལ་རྒྱ་འཕེལ / གཞུང་དབང་གི / གཟིགས་མི / གཟིགས་གནང་མི

বিভাগ

vaibhaāga

ཐུ་འཛིན / འཕེལ་ཚོགས / འཕེལ་ཡུས / མཐལ་ཀ / མཐལ་ཕྱང / ཆུ་ཚོ་ཆུ་ཆུ་མི / ཁ་ཕྱ་མི / ཆུ་ཚོ་ཆུ་ཆུ་མི / གཟིགས་མི / གཟིགས་གནང་མི / ཁོ་ཐོག་གི་ཉིང་མཚུ་བཅོས་ཀ / ཐུམ་ཅོག ཐུ་བ

প্রেকষকয়া

paraekaṣakayaā

འཕེལ་ཚོགས / འཕེལ་ཡུས / མཐལ་ཀ / མཐལ་ཕྱང / ཁ་ཕྱ་མི / གཟིགས་མི / གཟིགས་གནང་མི

གཟིགས་མི། noun
zik mi

পরসিদ্ধৈয়ে

parasaidadhaiye

མི་མང / མི་མང་གི / གཞུང་དབང་གི / འཕེལ་ཚོགས / འཕེལ་ཡུས / མཐལ་ཀ / མཐལ་ཕྱང / ཁ་ཕྱ་མི / ཆུ་ཚོ་ཆུ་ཆུ་མི / གཟིགས་མི / གཟིགས་གནང་མི

প্রেকষকয়া

paraekaṣakayaā

འཕེལ་ཚོགས / འཕེལ་ཡུས / མཐལ་ཀ / མཐལ་ཕྱང / ཁ་ཕྱ་མི / གཟིགས་མི / གཟིགས་གནང་མི

বিভাগ

vaibhaāga

ཐུ་འཛིན / འཕེལ་ཚོགས / འཕེལ་ཡུས / མཐལ་ཀ / མཐལ་ཕྱང / ཆུ་ཚོ་ཆུ་ཆུ་མི / ཁ་ཕྱ་མི / ཆུ་ཚོ་ཆུ་ཆུ་མི / གཟིགས་མི / གཟིགས་གནང་མི / ཁོ་ཐོག་གི་ཉིང་མཚུ་བཅོས་ཀ / ཐུམ་ཅོག ཐུ་བ

রাজীয

raājaya

ཆོས་གྲྭ་ལ / འཕེལ་ཚོགས / འཕེལ་ཡུས / ཆུ་ལ་ཀཏ / མཐལ་ཀ / མཐལ་ཕྱང / མི་མང / མི་མང་གི / གནས་ཆུར་ས / མངའ་ཐེ / ཁ་ཕྱ་མི / ཆུ་ཚོ་ཆུ་ཆུ་མི / གཞུང་ / གཞུང་འཕེལ་རྒྱ་འཕེལ / གཞུང་དབང་གི / གཟིགས་མི / གཟིགས་གནང་མི

གཟིགས་སྐོར། noun
zik kor

সংচারয

saṁcaāraya

འཚར་ནི / འཕྱར་ནི / ཏ་གོ་ནི / མཐལ་ཕྱང / མཐལ་ཕྱང་ཞུ་ནི / ཐུ་མདུན་བཅར་ནི / ཁ་ལས་ཐྲོང་འཕྱར་ནི / ཁ་ལས་ཐྲོང་འཕོག་ནི / ཁེས་ནི / བཅུ་སྐོར / བཅུ་སྐོར་འབད་ནི / བཅུ་ནི / ཆུ་ཞིབ་འབད་ནི / མཚོང་ནི / འཚོལ་ནི / གཟིགས་སྐོར

གཟི་ཁང་། noun
zim chung

মালিগাব

maālaigaāva

ཐེ / ཐོང་ཁྱིམ / ཆུལ་ཁང / ཁང་ཁྱིམ / ཁྱིམ / སྐྱེས་ཡུལ / གནས / ཕ་ཡུལ / ཕོ་ཏང / ཚོགས་དམངས / བཅའ་ཚང / གཟི་མ་ཁང་

সභাবেী

sabhaāvae

ཐེ / ཐོང་ཁྱིམ / ཆུལ་ཁང / ཁང་ཁྱིམ / ཁྱིམ / སྐྱེས་ཡུལ / གནས / ཕ་ཡུལ / ཚོགས་དམངས / བཅའ་ཚང / གཟི་མ་ཁང་

གཟུགས། noun
zuk

শরীরয

śaraīraya

འབོར་ཚན / འཇུས་ཚོགས / མ / ཕུང་པོ / ཕུང་མོ / ཐུར / ཤ / གཞི / གཟུགས

གཟུགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་དཔེར་ན་ མེག་ཏོ། noun
zuk kyi cha shé per na mik to

ইনদ্রিয

inadraiya

ཁ་ངམ་ཆུ་ཏུ / ལག་ཤ / ལག་ཐེ / ཐུན་ནས / ཕོ་ཏུགས / ཕོ་མཚན / དབང་པོ / གཞུང་ཐོང་ཡན་ལག / གཟུགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་དཔེར་ན་ མེག་ཏོ། / གཞུང་ཐོང་ཡན་ལག བཅ་ཏོག་ བཅ་ངོན་གསར་ཏོག་ཆུ་ཏུ

གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག noun
zuk kyi yen lak

উপকরণ

upakaraṇa

ཅ་ནས / མཁོ་ནས / ལུ་ནས / འཕྲལ་ནས / གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག

েমবলমী

emavalama

ཅ་ནས / མཁོ་ནས / ལུ་ནས / འཕྲལ་ནས / གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག

གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག noun
zuk kyi yen lak per na kang lak ta bu

সামাজীক

*saāmaājaika

ཐུན་མི / རིགས / འཕྲས་མི / གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག ངོས་ནས་ལག་ཆུ་ཏུ

གཟུགས་ཁམས། noun
zuk kham

সেৱখিয

*saeḷkhaya

ཁམས / ལུས་ཁམས / ས་ཁམས་ཁམས་ཆུ་ཏུ / འཚོ་ཁམས / གཟུགས་ཁམས

གཟུགས་བཀམས་བྱ་བུ adj
zuk kham ta bu

ni̇rōrōgī

nairaeāgaī

བདེ་ཏོག་ཏུ / སྒྲོང་སྒྲོང་ / ལེགས་ཤོམ / ལེགས་ཤོམ་ཐེ / ཕན་པའི / འཕྲོད་པའི / ཚགས་བར་ཚུད་པ་ཐེ / བཟང་པོ / བཟང་ཏོག་ཏུ / གཟུགས་བཀམས་བྱ་བུ

གཟུགས་བར་ཁབ་བཙའ་ཀྱི་རི་མོ noun
zuk khar khap tsap kyi ri mo

pacaca

དམག་གི་རྩེད་སྟོན / དམག་སྟོན / བཙའ་རིས / གཟུགས་བར་ཁབ་བཙའ་ཀྱི་རི་མོ

གཟུགས་བར་གོ་ལ་མེདཔ adj
zuk khar go la medpa

taṭaṭa

ཐ་བོ་ཐ / ཐ་ལས་ཁང་ལ་ཚུགས་པའི / ཐ་ཁ་མོ / ཐ་ལས་ངང་ཐ་ལ་བའི / རང་གིས་རང་བསྐྱབ་མ་ཚུགས་པའི / ཤུལས་མེདཔ / གཟུགས་བར་གོ་ལ་མེདཔ

paiyavai

ཐ་ལས་མེད་པའི / བདེན་པ་ཟང་མ་ཚུགས་པའི / ཐ་ཁ་མོ / ཐ་ལས་ངང་ཐ་ལ་བའི / རང་གིས་རང་བསྐྱབ་མ་ཚུགས་པའི / ཤུལས་མེདཔ / གཟུགས་བར་གོ་ལ་མེདཔ

གཟུགས་གཞི noun
zuk zhi

haæḍaya

ཨང་ཡིག / ཆགས་ནི / འཚ་རིས / བཟློག་ནི / ཁྱད་པར / འཚུང་ནི / ཁྱད་ཆོས / ཁྱད་རྒྱས / མི་མིང་གཏམ་ཅན / ཕོ་བོ / པར་རིས / ཤར་ནི / བཏགས་ནི / དབྱིབས / བཟོ་བཀོད་འབད་ནི / བཟོ་རྒྱ / བཟོ་ཕྱ / བཟོ་དབྱིབས / གཟུགས་རིས / གཟུགས་གཞི / ཨང་ཡིག ཨང་རྟགས

sivōrūpayakē

ཨང་ཡིག / ཆགས་ནི / འཚ་རིས / བཟློག་ནི / ཁྱད་པར / འཚུང་ནི / ཁྱད་ཆོས / ཁྱད་རྒྱས / མི་མིང་གཏམ་ཅན / ཕོ་ལ / པར་རིས / ཤར་ནི / བཏགས་ནི / དབྱིབས / བཟོ་བཀོད་འབད་ནི / བཟོ་རྒྱ / བཟོ་ཕྱ / བཟོ་དབྱིབས / གཟུགས་རིས / གཟུགས་གཞི / ཨང་ཡིག ཨང་རྟགས

གཟུགས་ནང noun
'ཀི་རྩོ་དང་ཟུང་ཀི་ལམ་ཕྱ་བུ
zuk nang gi to dang lung gi lam ta bu

ælā

ཆུ་གཡུར / ཏུང་གཡུར / ཆུ་ལམ / ས་བོག་གི་ཆུ་ལམ་ཕྱ་བུ / གཡུར་ཆེན / གཟུགས་ནང་གི་ཀྱོ་དང་ཟུང་གི་ལམ་ཕྱ་བུ

གཟུགས་བཟློན noun
zuk nyen

rūpa

འཚར་ལྡང་ / འཏུ་པར / ཕྱུ་འཏུ / ཕྱུ་པར / ཐོག་བཟློན / མིང་གཏམ / ལྡང་བཟློན / ལྡང་བ / ཏ་པར / ལྷན་ངག་གི་ཕྲགས / ངས་ཀྱི / གཟུགས་བཟློན

pinnitārū

painataārau

འཚར་ལྡང་ / ལྷོགས་རིས / འཏུ་པར / ཕྱུ་འཏུ / ཐོག་བཟློན / མིང་གཏམ / ལྡང་བཟློན / ལྡང་བ / ཏ་པར / ལྷན་ངག་གི་ཕྲགས / ངས་ཀྱི / གཟུགས་བཟློན

གཟུགས་ བཟློན་དང་ས ཀ་ཀ་ཚུ་ཐུ་ཀ་ཅ ཀ ཀ ཀ

གཡང་ཟ་བའི། adj
yang zawé

ස්නායු

sanaāyau

འཛོག་ཟླག་ཅན། / སྙིང་སྟོབས། / ཚ་དང་འཇེལ་བའི། / ཚ་ཁམས་ཀྱི། / གཡང་ཟ་བའི

གཡའ། noun
ya

ඔක්සයිඩ්

okasayaiḍa

བསོད། / བསོད་ཕྱལ། / གཡའ

གཡའ་ནི། verb
ya ni

කැසීම

kaæsaīma

འབད་དགོ་མཚོ་ནི། / གཡའ་ནི།

හොරි

haeārai

འབད་དགོ་མཚོ་ནི། / གཡའ་ནི།

གཡས་ཕྱོགས་ཀྱི། adj
yé chok kyi

අයිතිය

ayaitaiya

དཀོན་རང་ / བདག་དབང་ / བདེན་ / བདེན་པ། / དྲང་པོ། / དྲང་པོ། / དྲང་པོར། / འཛོལ་མེད། / ཚུ་ཆོར། / ཁྱད་རྣམ། / ཐོབ་ནས། / མ་འཛོལ་བ། / ངེས་བདེན། / ཏན་ཏན། / ཐོབ་དབང་ / ཀྱེགས་ཀྱི། / ཁྲིམས། / ཁྲིམས་ལུགས། / ཁྲིམས་མཐུན། / འཚུལ་མེད། / གཡས་ཕྱོགས་ཀྱི། / གཞིས་བང་

උචිත

ucaita

འབབ་ཞིག། / བར་ཚད་མེད་པའི། / ཚ་འཛོག་ཅན། / ཅིག་རང་ / ཏ་ཕྱོ / ཏ་ཕྱོ་རང་ / བདེན། / བདེན་པ། / འདི་རང་ / ཏང་པོ། / ཏང་པོ། / ཏང་པོར། / འཛོལ་མེད། / ཚུ་མཚན་ལྡན་པའི། / ཚུན་ཚད་མེད་པའི། / ཉིང་ཁང་ས། / འཐབ་རིས་མོ། / འཐམ་ཏོང་ཏོ། / ཐོབ་ནས། / ལངས། / ལེགས་ཕྱེན། / ངེས་བདེན། / ངོ་མ། / ཐོས་འབབ་ཡོང་པའི། / ཐོས་ལྡན། / ཐོས་པ། / ཐོས་ཤིང་ཚམས་པའི། / རན་པ། / རན་ཏོག་ཏོ། / ཕད་ཀར། / ཏན་ཏན། / ཐོབ་དབང་ / ཕང་ཏང་ཏ / ཕང་ཕང་ཆ / ཀྱེགས་ཀྱི། / ཁྲིམས་མཐུན། / འཚུལ་མེད། / ལས་ལྡན། / ཀུན་ཏུ། / ཀུན་ཏུ། / ཀུན་ཏུ་ཀུན། / ཐོབ་ནས། / ཐོས་ལྡན། / ཐོས་པ། / ཐ་ལ། / ཐ་ལ། / ཐ་ལ

གཡུས་ཚན། *noun*

yü tsen

ගමීමානය

gamamaānaya

ཐོང་གསེས / གཡུས / གཡུས་ཚན།

གཡུས་སྐོར། *noun*

yü kor

නිවාඩු

naivaāḍau

དུས་མཚམས / འགྱོ་ནི / ཁམས་གང་ལ / བགོ་བཞག་ནི / ཕྱག་མཚན་ལྟར་ནི / ལུས་ནི / ངལ་གསོ / འཚོན་འགྱོ་ནི / སྨྲོ་བཤད / གཡུས་སྐོར / བཞག་ནི།

གཡེར་ཁ། *noun*

yer kha

සීනුව

saīnauva

དྲིལ་བུ / གཡེར་ཁ

གཡོ་རྡབས། *noun*

yo tap

කුමන්තාරණ

kaumanataraṇa

ཁྱོས་བཏ / བཏ་འཆར / བཏ་གཏོམ / སྨྲོ་ཤུགས / སྨྲོ་བ / གཡོ་ཐབས།

කුමන්තාරණයක්

kaumanataraṇayaka

ཁྱོས་བཏ / བཏ་འཆར / བཏ་གཏོམ / སྨྲོ་ཤུགས / སྨྲོ་བ / གཡོ་ཐབས

පාවාදීම

paāvāḍaīma

ཁེང་རྒྱ / གཡོ་ཐབས

གཡོ་བ་མེད་པ། *noun*

yowa medpa

ශේෂ

śaeṣa

ཁྱད་མཉམ / སྐོམས་ཚད / ཐང་ / ལེགས་བཟང / ཤུགས་མཉམ / བརྟན་པོ / གཡོ་བ་མེད་པ

සමතුලිතතාව

samataulaitataāva

སྐོམས་ཚད / ལེགས་བཟང / ཤུགས་མཉམ / བརྟན་པོ / གཡོ་བ་མེད་པ

གཡོ་འགུལ། *noun*

yo gül

යෝජනාව

yaeājanaāva

འབད་འཛིན / འཚལ་ནི / ཚ་རོགས / མཆོད་ནི / དང་ལེན་འབད་ནི / གོས་འཆར / གོས་འཆར་བསྒྲིགས་ནི / གོས་ཚོད / གོས་བསྡུར / གོས་ཁམ་རམ / འགྱུལ་སྐྱོང / གོང་འཕེལ་འགྱོ་ནི / འགུལ་སྐྱོང / ཐ་བཞག / ཁྱིན་འདོད / ཁྱིན་ནི / ཁྱིན་ཏཱུལ / ལས་ཚོགས / མར་ཕབ / ནང་འཛིགས / ངེས་པ / ངེས་གཏན / སྐྱོང་རྒྱས / ཐུར་ནི / ཐུར་ནི / ཕྱུལ་འདོད / ཕྱལ་ནི / རིན་ཏཱུལ / སེམས་ཤུགས / བཤད་ནི / ཞོར་ནི / ཐལ་གཅད / ཐལ་ཚོར / ཁ་ཏགས / ཁ་ཏགས་ཀྱི / ཁ་ཏགས་ཀ་ཤ / ཁ་ཏགས་ཀ / ཁ་ཏགས་ཀ / ཁ་ཏགས་ཀ

གཡོག་ནང་བཙུགས་ནི། *verb*

yok nang tsuk ni

අදාළ

adaāḷa

སྒྲོན་ནི། / འཕྲིན་སྐོར་རྒྱབ་ནི། / འཇུག་ནི། / བཀོལ་སྒྲོན། / ལྷ་བཀོལ་ནི། / ལག་སྒྲོན་འབད་ནི། / ལག་ལེན་འཛིན་ནི། / དཤུར་ནི། / གཡོག་བཀོལ་ནི། / གཡོག་ནང་བཙུགས་ནི། / ཞུ་ནི། / ཞུམ་ཚིག་ཕྱལ་ནི།

රැකියා

raækaiyaā

སྒྲང་ལྷ། / སྒྲང་ལྷ་འབད་ནི། / འཇས་ཤ། / ཐ་བ། / དཀའཁ་སྒྲུང་ནི། / ལྷ། / ལྷ་འབད་མི། / ལྷ་འབད་ནི། / ལྷ་འགན། / ལྷ་ཐ་ཚཏ་ནི། / ལྷ་ཁག་ཡོང་པའི་ལྷ། / ལྷ་བཀོལ་ནི། / ལྷ་གཡོག། / ལྷ་ཁ་ཏོན། / ལས་ཏོན། / ལས་ཀྱངས། / ལས་མི། / གནད་ངོན། / གནས་སྟངས། / ཆ་འགེངས་ནི། / བཙོན་འགྱུས་བསྒྲིད་ནི། / ཚོང་ / ཚོང་འཛིལ། / ཚོང་ལྷ། / ཚོང་ལས། / ཡིག་ཚང་ / གཡོག་རྒྱབ་ནི། / གཡོག་ནང་བཙུགས་ནི། / གཡོག་སྒྲོན། / གཡོག་བཙུགས། / ལྷ་གཡོག ཐུག་འཇས། / གཡོག ཀཱཧ་ལྷ།

ཧཱ་ཝི་ཏཡ

bhaāvaitaya

སྒྲོན་ནི། / སྒྲོན་ཐང། / འཕྲིན་སྐོར་རྒྱབ་ནི། / ཐུག་ནི། / འཇུག་ཐང། / བཀོལ་སྒྲོན། / ལྷ་བཀོལ་ནི། / ལག་སྒྲོན་འབད་ནི། / ལག་ལེན་འཛིན་ནི། / ལག་ལེན་འཛིན་ཐང། / བཙུགས་ཐང། / དཤུར་ནི། / གཡོག་བཀོལ་ནི། / གཡོག་བཀོལ་ཐང། / ཞུ་ནི། / ཞུ་ཚིག་ཕྱལ་ནི།

པཱ་ཝི་ཀཱ་ཝི

paāvaicacai

སྒྲོན་ནི། / འཕྲིན་སྐོར་རྒྱབ་ནི། / ཐུག་ནི། / ལྷ་ཁ་ཏོན། / ལྷ་ཁ་ཏོན་ནི། / ལག་ལེན་འཛིན་ནི། / ལག་ལེན་ཐང། / ཞུ་ནི། / ཞུ་ཚིག་ཕྱལ་ནི།

གཡོག་ཁ་ཏོལ་ཐང། *noun*

yok köl tang

ཧཱ་ཝི་ཏཡ

bhaāvaitaya

སྒྲོན་ནི། / སྒྲོན་ཐང། / འཕྲིན་སྐོར་རྒྱབ་ནི། / ཐུག་ནི། / འཇུག་ཐང། / ཁ་ཏོལ་ནི། / ལག་སྒྲོན་ནི། / ལག་ལེན་ནི། / ལག་ལེན་ཐང། / ཞུ་ནི། / ཞུ་ཚིག་ཕྱལ་ནི།

གཡོག་ཁ་ཏོལ་ནི། *verb*

yok köl ni

අදාළ

adaāḷa

སྒྲོན་ནི། / འཕྲིན་སྐོར་རྒྱབ་ནི། / འཇུག་ནི། / ཁ་ཏོལ་སྒྲོན། / ལྷ་ཁ་ཏོལ་ནི། / ལག་སྒྲོན་འབད་ནི། / ལག་ལེན་འཛིན་ནི། / ཞུ་ནི། / ཞུ་ཚིག་ཕྱལ་ནི།

ཧཱ་ཝི་ཏཡ

bhaāvaitaya

སྒྲོན་ནི། / སྒྲོན་ཐང། / འཕྲིན་སྐོར་རྒྱབ་ནི། / ཐུག་ནི། / འཇུག་ཐང། / ཁ་ཏོལ་ནི། / ལག་སྒྲོན་ནི། / ལག་ལེན་ནི། / ལག་ལེན་ཐང། / ལག་ཁ་ཏོན། / ལག་ཀྱངས། / ལག་ལེ། / ཁ་ཏ་ཏ་ཏ། / ལ་ལ། / ལ་ལ་ཁ། / ལ་ལ་ཁ། / ལ་ལ་ཁ

གཡོག་སྒྲོད།
noun

yok trö

काउँयालय

kaārayaālaya

སྒྲང་ལྷ / སྒྲང་ལྷ་འབར་ནི / རྒྱོས་གར་འཁོར་ནི / འཕྲས་ཀ / ཐུ་བ / དཀའཤས་སྒྲུབ་ནི / ལྷ / ལྷ་འབར་མི / ལྷ་འབར་ནི / ལྷ་ཐུ་འཛིན་ནི / ལྷ་ཁག་ཡོངས་པའི་ལྷ / ལྷ་གཡོག་ / ལྷ་གཡོག་ / ལས་ལྟར་བ / ལས་མི / རྩོལ་གཅན་ནི / རྩ་འགེངས་ནི / གཙོ་ཁག་ཐམས་བསྒྲིལ་ནི / ཡིག་ཚང་ / གཡོག་ཆུབ་ནི / གཡོག་སྒྲོད་ / གཡོག་ལས་ཀྱི་ / ལྷ་གཡོག་ཐུབ་ཨིན་ / ལྷ་གཡོག་ ཨཱོ་ཡིན།

वैद

vaæḍa

ལྷུང་ལྷ / ལྷང་ལྷ་འབར་ནི / བཅའ་ཁྲིམས / རྒྱོས་གར་འཁོར་ནི / འཕྲས་ཀ / ཐུ་བ / དཀའཤས་སྒྲུབ་ནི / རྒྱེད་བཏབ་ནི / རྒྱེ་ལ་འཛིན་ནི / ལྷ / ལྷ་འབར་མི / ལྷ་འབར་ནི / ལྷ་ཐུ་འཛིན་ནི / ལྷ་ཁག་ཡོངས་པའི་ལྷ / ལྷ་གཡོག་ / ལྷ་གཡོག་ / ལས་རྩོལ་ / ལས་ལྟར་བ / ལས་མི / ལང་སྲོལ་ / ལང་སྲོལ་ཆུབ་ནི / རྒྱོག་བརྟན་ཚེ་ནི / རྩ་ལ་འགྲུར་སྟོན་ནི / ཁ་ཤས་ཀ / ཁ་ཤས་ཐུང་ནས / དཔལ་རྒྱུན་རྒྱོད་ནི / ཁ་ཤས་ཀ / ཁ་ཤས་ཆེ་ཆུང་ / ཁ་ཤས་ཀ / ཁ་ཤས་ཀ / ཁ་ཤས་ཀ

གལ་རྩད། *adj*

gel chen

බරපතල

barapatala

དམ་རྒྱས། / རོན་ལས་སྒེ / ཏུར་ས / ཏུར་ཁོད། / གལ་རྩད། / ཁག་ཆེ་རྒྱས། / གནད་ཀོག་ལོ་སྒེ / ཉེན་རྩད། / ཤུགས་རྩད། / ཁྱིམས་ཀྱི་ཐུ། / ཁྲོ་གཏུམ་རྩད། / ཚབས་ཚུན། / འཚུལ་རྩད། / འཚུལ་རྒྱས། / གཏུམ་རྒྱས

ප්‍රධාන

paradhaāna

སྒོམ / ཕྲེ་མེག་ཐུ / ཏུས་ཚོད / གལ་ཆེ་ཧོས། / གལ་རྩད། / གོ་གནས་ཆུ་ཐུ / ཆུ་ཆེ་རྒྱས། / ཆུ་ཁྱོན། / ཁག་ཆེ་རྒྱས། / ལེ་ཤ / ར་བཟི་བཟིལ། / རིང་ཚོ / ཐབས་ལམ / ཐབས་ཉེས / མཐོ / མཐོ་རྒྱས། / མཐོ་ཚད / མཐོ་ཏ / གསོ་བོ / ཡོངས་ཐུགས / གཤུང་

හදිසි

hadaisai

གལ་རྩད། / ཁག་ཆེ་ཏོག་ཏོ / འཕྲལ་མཚོ

වැදගත්

vaædagata

གལ་ཆེ་ཧོས། / གལ་རྩད། / གལ་ཆེ་བའི། / ཁག་ཆེ་རྒྱས། / ཁག་ཆེ་བའི། / རྩ་ཁུད། / གསོ་བོ / དབང་ཁུད། / གཤུང་

වැදගත්කම

vaædagatakama

སྒོམ / བསྡུར་རོན། / གལ་ཆུད། / གལ་གནད། / གོ་རོན། / གནད་ཆེ་བ / གནད་འཁྱག ཁག་ཆེ་བ

වගකිවයුතු

vagakaivayautau

གལ་ཆུད། / འཁྱུ་ཁག་ཆུད། / འཁྱུ་ཁག་ཁག་ཡོག་མི / འཁྱུ་ཁག་ཁག་འཛིན་མི / ཐུ་ཀྱེན་འབངས་བའི / ཐོ་གཏུང་ཚུགས་པ

මහා

mahaā

སྒོམ / མཆོག་ཏུ་ཐྱུར་པ / ཏུས་ཚོད / གལ་ཆུད / གོ་གནས་ཆུ་ཐུ / ཆུ་ཆེ་རྒྱས / ཆུ་ཁྱོན / ཁག་ཆེ་རྒྱས / ཁྱུང་འཕགས་ཆུད / ལེ་ཤ / ར་བཟི་བཟིལ། / རིང་ཚོ / མཐོ / མཐོ་རྒྱས / མཐོ་ཚད / མཐོ་པ / ཡོངས་ཐུགས / གཤུང་ལམ་ལམ / གཙེ་བཏོད་ཆུད

බරපතලකම

barapatalakama

རོན་ལས་ཐེ / གལ་ཆུད / ཁག་ཆེ་རྒྱས / གནད་ཀོག་ལོ་ཐེ / ཉེན་ཆུད / ཚབས་ཚུན / འཚུལ་ཆུད

තදබල

tadabala

དམ་རྒྱས / རོན་ལས་ཐེ / གལ་ཆུད / ཁག་ཆེ་རྒྱས / གནད་ཀོག་ལོ་ཐེ / ཉེན་ཆུད / ཤུགས་ཆུད / ཁྱིམས་ཀྱི་ཐུ / ཁྲོ་གཏུམ་ཆུད / ཚབས་ཚུན / འཚུལ་ཆུད / ཆུད་རྒྱས / གཏུམ་རྒྱས

යටත්

yaṭata

གལ་ཆུད / འཁྱུ་ཁག་ཆུད / འཁྱུ་ཁག་ཁག་ཡོག་མི / འཁྱུ་ཁག་ཁག་འཛིན་མི / མཚོ་ཐྱུར / ཐུ་ཀྱེན་འབངས་བའི / ཐོ་གཏུང་ཚུགས་པ / ཁམ་ལ་ལེན་པ / ཐབས་མེད་ཧོས་ཐྱོད / གཞན་དབང་འཚུལ་བ

අර්ථවත්

arathavata

སྒོམ / བསྡུར་རོན / གལ་ཆུད / གལ་གནད / གོ་རོན / ཆུམ་ཤེས / གནད་ཆེ་བ / མཚོ་ལྡན / རིག་པ / བསམ་ལྡན / སེམས་ལམ / ཤེས་པ / ཤེས་ཚོར / དབང་པོ / གནད་འཁྱག ཁག་ཆེ་བ

විශිෂ්ට

vaiśaiṣaṭa

སྒོམ / མཆོག་ཏུ་ཐྱུར་པ / མཆོག་ཏུ་ཐྱུར་བའི / གལ་ཆུད / གོ་ཡངས་དབགས / ཁག་ཆེ་རྒྱས / ཁྱུང་བ་འཕགས་བའི / ཁྱུང་འཕགས་ཆུད / ཐྭ་ན་མེད་བའི / ལེ་ཤ / ཮་མཚོ་ཆེ་ཏོག་ཏོ / ཕྱལ་བ་ཐྱུར་བའི / ས་གོ་ཐྱོམ / ཡོངས་ཐུགས / བཟང་ལམ་ལམ / གཙེ་བཏོད་ཆུད

අර්ථය

arathaya

ཐྱོམ / བསྡུར་རོན / གལ་ཆུད / གལ་གནད / གོ་རོན / ཆུམ་ཤེས / གནད་ཆེ་བ / མཚོ་ལྡན / ཤེས་ཚོ / ཤེས་ཚོ / ཤེས་ཚོ

གཤག་བཅོས་ཀྱི། *adj*

shak chö kyi

ශල්ය

śalaya

གཤག་བཅོས / གཤག་བཅོས་ཀྱི / གཤག་བཅོས་རིག་པ

གཤག་བཅོས་རིག་པ *noun*

shak chö rik pa

ශල්ය

śalaya

གཤག་བཅོས / གཤག་བཅོས་ཀྱི / གཤག་བཅོས་རིག་པ

གཤམ *noun*

sham

ඇඳ

æňda

ཆུའི་གཤམ / རྩ་གཤད / ཁ་ཁྲི / འོག་གཤད / ས་ཐྱོར་ / གཤམ / ཤིང་རུ་དང་ཚོད་བསྡེ་བཏབ་ས

ඇදෙ

æda

ཆུའི་གཤམ / རྩ་གཤད / ཐུག་ཐུགས / ཁ་ཁྲི / འོག་གཤད / ས་ཐྱོར་ / གཤམ / ཤིང་རུ་དང་ཚོད་བསྡེ་བཏབ་ས

අඩි

aḍai

འགྲྭ་ལོ་ཐྱོང / མཇུག / ཤུང་མ / ལེན་མ་ / གཤམ / ཁྲུ་གང་གི་ཚད / ཆ་ཚ / ཆོག་ཤད་ཀང་ / ཆོག་ཤད་མཚམས / མཇུག ཕྱུར

གཤམ་ཁེབས *noun*

sham khep

සායක්

saāyaka

ཐྲ་གཤམ་ཀྱི་སྲུང་མས་ཆུ་བྱ / ཐྲད་གོས / ཐྲད་གཡོགས / ཅོག་ཁེབས / གཤམ་ཁེབས

གཤིན་རྗེའི་འཇིག་རྟེན *noun*

shin jé jik ten

පාතාළ

paātaāla

ནག་ཅན་གྱི་ཕྱི / དམྱལ་བ / གཤིན་རྗེའི་འཇིག་རྟེན / ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ཕྱི

གཤིས་བཟང་ *noun*

shi zang

සදාචාරය

sadaācaāraya

ཐྱོད་བཟང་ / གཤིས་བཟང་ / ཚུལ་ཁྲིམས / གཞི་བཟང་

གཤིས་རྒྱུད *noun*

shi gyü

චරිත

caraita

ཐྱོད་ལམ / ཆོས་ཉིད / བཙན་མཚན / རྒྱ་གཤིས / ཁྱད་ཆོས / མིང་གཅིག / ནད་ཀུན་ / གནས་ས་ཆང / ངན་ཏྲགས / རང་ཐྱང / རང་གཤིས / རང་བཞིན་གནས་ས་ཆང / རིགས / གཤིས་རྒྱུད / གཤིས་ལྡན / ཁམས / ལག་ཤེན་ཐེད་པ / མཚན་ཀུགས / དཔྱ་བ / ཡིག་འབྲུ

නෝචර්ස්

naecarasa

ཐྱོད་ལམ / ཆོས་ཉིད / རྒྱ་གཤིས / ཁྱད་ཆོས / མིང་གཅིག / ནད་ཀུན་ / གནས་ས་ཆང / ངན་ཏྲགས / ངན་ཐྱང / རང་གཤིས / རང་བཞིན་གནས་ས་ཆང / རིགས / གཤིས་རྒྱུད / གཤིས་ལྡན / ཁམས / ལག་ཤེན་ཐེད་པ / ཡིག་འབྲུ

සංකේතය

saṁkaetaya

ཐྱོད་ལམ / བཙན་མཚན / ཁྱད་ཆོས / མིང་གཅིག / ནད་ཀུན་ / ངན་ཏྲགས / ངན་ཐྱང / རང་གཤིས / རང་བཞིན་གནས་ས་ཆང / རིགས / གཤིས་རྒྱུད / ཀུགས / ལག་ཤེན་ཐེད་པ / མཚན་ཀུགས / ཡིག་འབྲུ

ස්වභාවය

savabhaāvaya

ཐྱོད་ལམ / ཆོས་ཉིད / ཐུགས / རྒྱ་གཤིས / ཁྱད་ཆོས / ཁྱད་ནུས / མིང་གཅིག / ནད་ཀུན་ / གནས་ས་ཆང / ངན་ཏྲགས / ངན་ཐྱང / རང་གཤིས / རང་བཞིན་གནས་ས་ཆང / རིགས / གཤིས་རྒྱུད / གཤིས་ལྡན / ཁམས / ལག་ཤེན་ཐེད་པ / ཡིག་འབྲུ

གཤིས་ལུགས *noun*

shi luk

ස්වභාවය

savabhaāvaya

ཐྱོད་ལམ / ཆོས་ཉིད / ཐུགས / རྒྱ་གཤིས / ཁྱད་ཆོས / ཁྱད་ནུས / མིང་གཅིག / ནད་ཀུན་ / གནས་ས་ཆང / ངན་ཏྲགས / ངན་ཐྱང / རང་གཤིས / རང་བཞིན་གནས་ས་ཆང / རིགས / གཤིས་ཐྱོད / གཤིས་ལྡན / གཤིས་ལུགས / ལག་ཤེན་ཐེད་པ / ཡིག་འབྲུ / ཕར་ཡིག ཡི་ཀུ / དཔྱ་ཁག / ཏཱི་ཡིག

පුහුණු

pauhauṇau

ཕྱང་བ / ཐྱོང་བརར / ཐྱོང་བརར་བ / ཐྱོང་ལྷ / ཁྱད་རིག་གི་ལྷ / ལག་ལེན / ཐྱོད་ཐྱོང་པ / ལུགས་སོོལ / གཤིས་ལུགས / གསོ་བོ་ཏུང་འཚོ་དང་ཁྲིམས་ཚོད་པའི་ཁྱད་རིག་གི་ལྷ

නෝචර්ස්

naecarasa

ཐྱོང་ལམ / ཆོས་ཉིད / རྒྱ་གཤིས / ཁྱད་ཆོས / མིང་གཅིག / ནད་ཀུན་ / ངན་ཏྲགས / ངན་ཐྱང / རང་གཤིས / རང་བཞིན་གནས་ས་ཆང / རིགས / གཤིས་རྒྱུད / གཤིས་ལུགས / འཁྱོ་ཐབ / ཡིག་འབྲུ

පරිචය

paraicaya

ཕྱང་བ / ཐྱོང་བརར / ཐྱོང་ལྷ / ཁྱད་རིག་གི་ལྷ / ལག་ལེན / ལག་ལེན་འཛིན་ནི / ལག་བསྟར་འབད་ནི / ལུས་ཐྱོང / ལུས་ཐྱོང་འབད་ནི / ལུས་ཐུལ / ལུགས་སོོལ / དམག་ཐྱོང / དམག་ཐུལ / གཤིས་ལུགས / བསྟར་ཐྱོང / བསྟར་ཐྱོང་འབད་ནི / ཐུལ་ཐྱོང་འབད་ནི / ལུས་ཐྱོང་འབད་ནི

අභ්‍යාස

abhayaāsa

ཕྱང་བ / ཐྱོང་བརར / ཐྱོང་ལྷ / ཁྱད་རིག་གི་ལྷ / ལག་ལེན / ལག་ལེན་འཛིན་ནི / ལག་བསྟར་འབད་ནི / ལུས་ཐྱོང / ལུས་ཐྱོང་འབད་ནི / ལུས་ཐུལ / ལུགས་སོོལ / དམག་ཐྱོང / དམག་ཐུལ / གཤིས་ལུགས / བསྟར་ཐྱོང / བསྟར་ཐྱོང་འབད་ནི / ཐུལ་ཐྱོང / ཐུལ་ཐྱོང་འབད་ནི / ལུས་ཐྱོང་འབད་ནི

චරිත

caraita

ཐྱོད་ལམ / ཆོས་ཉིད / བཙན་མཚན / རྒྱ་གཤིས / ཁྱད་ཆོས / ཁྱད་ནུས / མིང་གཅིག / ནད་ཀུན་ / གནས་ས་ཆང / ངན་ཏྲགས / ངན་ཐྱང / རང་གཤིས / རང་བཞིན་གནས་ས་ཆང / རིགས / གཤིས་ལུགས / གཤིས་ལྡན / ཁམས / ལག་ཤེན་ཐེད་པ / མཚན་ཀུགས / ཡིག་འབྲུ

གཤིས་ལུགས་ཀྱི། *adj*

shi luk kyi

ස්වාභාවික

savabhaāvaika

ཚར་ཏུག་ཏུ་ལུགས་ཀྱི / བཅོས་མེད་ཀྱི / སྐྱེས་ལུང་གི / མ་བཅོས་པའི / རང་བཞིན་ཀྱི / རིགས་ཐུལ་ཀྱི / ཤ་ཅན་གཅིག་པའི / གཤིས་ལུགས་ཀྱི

གཤིས་ཐྱོད *noun*

shi chö

පුරුදුදෑ

pauraudada

གོམས་གཤིས / ལྷག་ལང་ / ལང་ཤོར / ངང་གཤིས / གཤིས་ཐྱོད

ස්වභාවය

savabhaāvaya

ཐྱོང་ལམ / ཆོས་ཉིད / ཐུགས / རྒྱ་གཤིས / ཁྱད་ཆོས / ཁྱད་ནུས / མིང་གཅིག / ནད་ཀུན་ / གནས་ས་ཆང / ངན་ཏྲགས / ངན་ཐྱང / རང་གཤིས / རང་བཞིན་གནས་ས་ཆང / རིགས / གཤིས་ཐྱོད / གཤིས་ལྡན / ཁམས / ལག་ཤེན་ཐེད་པ / ཡིག་འབྲུ / ཕར་ཡིག ཡི་ཀུ / དཔྱ་ཁག / ཏཱི་ཡིག

གཤིས་ཐྱོད་ལྷ་བའི། *adj*

shi chö lha bé

මුඩයා

mauḍaiya

ཆར་ཆུ་འགོག་པའི / ཐྱོང་ལམ་འཇམ་དུ་གཡས་པའི་ངོན / ཆུ་ནང་ཐལ་ས་ཐལ་ཆེ / ཆུ་ནང་ཐལ་ནི / ཆོན་ཆ / ཆོན་ཆ་བཟོ་ནི / མ་བཟློམས་པའི / གནམ་གཤིས་ངན་ས / ཐུལ་ཐྱོང་ལ་ལ་བའི

තෙත්

taeta

ཐལ་ཁེབས་ཁེབས་པ / ཆར་ཆུ་འགོག་པའི / ཐྱོང་ལམ་འཇམ་དུ་གཡས་པའི་ངོན / ཆུ་ནང་ཐལ་ཐལ་ནི / ཆོན་ཆ / ཆོན་ཆ་བཟློམས་པའི / ཐུལ་ཐེལ་ཆགས་ཆགས་པ / གནམ་གཤིས་ངན་ས / གཤིས་ཐྱོང་ལ་ལ་བའི

གཤེགས་ནི། *verb*

shek ni

විහිදීම

vaihaidaīma

བཐུལ་ནི / འཕྱོར་ནི / འཐུང་ནི / ལང་ནི / ཚོར་ནི / ཁོན་ནི / ཕེབས་ནི / གཤེགས་ནི / མཐར་འཕྱོལ་ནི / མཐར་ཕོན / འཕོན་ནི / འཕོལ་ནི

ළඟා

ḷaňgaā

བཐུལ་ནི / འཕྱོར་ནི / འཐུང་ནི / ལང་ནི / ཚོར་ནི / ཁོན་ནི / ཕེབས་ནི / གཤེགས་ནི / མཐར་འཕྱོལ་ནི / མཐར་ཕོན / འཕོན་ནི / འཕོལ་ནི

එබ

eba

བཐུལ་ནི / འཕྱོར་ནི / འཐུང་ནི / ལང་ནི / ཚོར་ནི / ཁོན་ནི / ཕེབས་ནི / གཤེགས་ནི / མཐར་འཕྱོལ་ནི / མཐར་ཕོན / འཕོན་ནི / འཕོལ་ནི

གཤེར་ཁུ *noun*

sher khu

දියර

daiyara

ཉིང་ལང་ས / དཀྱལ་ཆུར་བདེ་དགས / གཤེར་ཁུ / གཤེར་ལྷའི

දරව

darava

ཉིང་ལང་ས / དཀྱལ་ཆུར་བདེ་དགས / གཤེར་ཁུ / གཤེར་ལྷའི

གཤེར་ལྷའི *adj*

sher khü

දියර

daiyara

ཉིང་ལང་ས / དཀྱལ་ཆུར་བདེ་དགས / གཤེར་ཁུ / གཤེར་ལྷའི

දරව

darava

ཉིང་ལང་ས / དཀྱལ་ཆུར་བདེ་དགས / གཤེར་ཁུ / གཤེར་ལྷའི

གཤེར་རྨེན *noun*

sher men

අග්නියාශය

aganayaāśaya

གཤེར་རྨེན / བཞུ་ཐྲེད་དབང་པོ

གཤོག་གཡབ *noun*

shok yap

වින්ග්

vainaga

འགོར་ལོའི་ཁོང་གཞུ / གཤོག་ཁ / གཤོག་ཐྲོ / གཤོག་གཡབ

གཤོག་ཐྲོ *noun*

shok dro

වින්ග්

vainaga

འགོར་ལོའི་ཁོང་གཞུ / གཤོག་ཁ / གཤོག་ཐྲོ / གཤོག་གཡབ

གཤོག་པ *noun*

shogpa

වින්ග්

vainaga

འགོར་ལོའི་ཁོང་གཞུ / གཤོག་ཁ / གཤོག་ཐྲོ / གཤོག་གཡབ

གས་རྫས *noun*

gé dzé

බෝම්බ

baeāmaba

བཅམ / རྫས་བཅམ / གས་རྫས

གས་གྲ *noun*

gé dra

වාර්තාව

vaārataāva

འགྲེལ་བཤད / གས་གྲ / འཕྱོར་བཤད་འབད་ནི / མེ་མཛའ་པོ་ཁོག་ཀྱི / ཐུན་ཞུ / ཐུན་ཞུ་འབད་ནི / ཁོག་གས་བཤད་བཀོད་ནི / གས་ལ་བཤད / གས་ལ་བཤད་ཞུ་ནི

གསང་གཏམ
noun
sang tam

ভাৰয়কাঁ

bhaārayaka

ཆོས་ལུགས / བསྟོན་ནི / དམ་བཅའ་ཕུལ་ནི / དད་པ / འགན་འཛིན་བཀལ་ནི / ཁས་བླངས་འབད་ནི / སྐོ་གཏད / སྐོ་གཏད་ནི / སྐོ་གཏད་ཆོགས་པ / མཆན་འཛིས་ནི / ངེས་ཤེས / གསང་སྐོ / གསང་གཏམ / འཚོ་དངོས་བཏག་འཛིན / ཡིད་ཆེས / ཡིད་ཆེས་ནི / ཡིད་མོས་ནི / ཞལས་ཏོག་ཆོགས་པ

ৱিশ্বাসয

vaiśavaāsaya

ཆོས་ལུགས / དད་པ / སྐོ་གཏད / ངེས་ཤེས / གསང་སྐོ / གསང་གཏམ / ཡིད་ཆེས

གསང་གཏམ་རྒྱ་བུ
verb
sang tam ta bu

হেজি

haeḷai

ཕྱི་ཁར་བཏོན་ནི / སྐབ་ནི / གསང་གཏམ་རྒྱ་བུ / གསལ་བཟློགས་འབད་ནི / ཤེས་བཞུགས་ནི

གསང་ཉུལ
noun
sang nyül

অধীকাঁষণয

adhaīkaṣaṇaya

དམ་འཛིན་འབད་ནི / ཐུ་རྒྱ / བཀག་འཛིན་འབད་ནི / རང་རྒྱུས་བཟུང་ནི / གསང་ཉུལ / གསང་རྒྱ / ཚད་བཟུང་ནི / ཚོད་བཟུང་ནི / དབང་བཟུང་ནི

གསང་ནི
verb
sang ni

ভূমদাান

bhaūmadaāna

སྐུ་ནི / ཕེབ་ནི / ཕྱིང་ནི / སྐུལ་ནི / གསང་ནི / ཐེམ་ནི

বসন্ত

vasana

སྐུ་ནི / སྐ་བཞག་ནི / གསང་ནི / གསང་བཞག་ནི / གཡོག་སྐོང་ནི / གཡོག་ནི

གསང་བ
adj
sangwa

রহস্য

rahasaya

ཐོ་ཡིག / ཕྱི་ཕྱག་ཀྱི / གསང་བྱ / གསང་བྱའི / གསང་བ / གསང་བའི

রহসিগত

rahasaigata

ཐོ་ཡིག་བ / ཕྱི་ས་སྐབས་ལེགས་ཤོས / གསང་བ / ཐབས་ལམ་དུག་ཤོས

রহস্য

rahasa

ཐོ་ཡིག་བ / ཉ་ཡོ་མ་ཚུགས་པ / ཆུ་མ་རྟོག / གཞན་སྐབས་ལེགས་ཤོས / ངས ཀ་ར་ནི་ཡུང་གཡར་ཀ ཀ་ཏ་ཀ ཚ་ཡ་ཀ ཚ་ཡ་ཀ ཚ ཡ ཀ ཚ ཡ ཀ ཚ ཡ

གསར་ཐོན་དཔེ་དེབ
noun

sar tön pé dep

ශෛරෂය

śaīraṣaya

གོ་སའི་མིང་གནས། / མིང་ / མིང་གནས། / དཔེ་དེབ་གསར་པ། / གསར་ཐོན་དཔེ་དེབ། / ཐོབ་ཡིག / འཚོ་ཐབས་མིང་གནས། / ངན্�་མིང་

གསར་ཕེབས
noun

sar pep

පැමිණීම

paæmaiṇaīma

འབྱོར་པ / ལྟོང་པ / ཕེབས་འབྱོར / ཕེབས་པ། / གསར་འཕྱོར / གསར་ཕེབས

གསར་བཏོད
noun

sar tö

නවෝත්පාදන

navaeātapaādana

རིག་གསར / གསར་བཏོད / གསར་བཐུག

වැඩසටහන

vaæḍasaṭahana

བཅའ་སྒྲིག་རྒྱབ་ནི / ལས་འཆར་བཟོ་ནི / གསར་བཏོད / ཐབས་ཤེས / ཚོས་ཀྱི་བསོད་ནམས་ནི / ཐོག་སྒྲུབ

གསར་བཏོད་འབད་ནི
verb

sar tö bé ni

නිෂ්පාදන

naiṣapaādana

འབད་ནི / བཙོ་ནི / བཅུག་ནི / གཏོང་ལར་སྟོན་ནི / ཁྱབ་འཐུས / འགྱོ་ནི / བསྐྱར་འཐུས / བསྐོ་བཞག་འབད་ནི / གསར་བཏོད་འབད་ནི / གསར་སྐྱན་འབད་ནི / གསར་པ་བཟོ་ནི / ཐག་གཅོད་ནི / ཐོན་འཐུས / ཐོན་སྒྲིང་ / ཐོན་སྒྲིང་བཟོ་ནི / ཐོན་དངོས / མཐོང་ས་སྟོན་ནི / བསྐྱར་ནི / བཙན་མ་ནི / བཟོ་འདོན / བཟོ་ནི / བཟོ་སྒྲུན / ༡༠ བཏོན་ནི / བཟོ་ལས / བཟོ་ནི / བཟོ་སྒྲུན / བཟོ་སྒྲུན་འབད་ནི

නිර්මාණය

nairamaāṇaya

ཐུན་གཅིག་སྒོས་ནི / ཐོ་བཟོ་སྟེ་སྒོས་ནི / གསར་བཏོད་འབད་ནི / གསར་པ་བཟོ་ནི / ཁོད་རྒྱབ་ནི

གསར་བཙུགས
noun

sar tsuk

නවෝත්පාදන

navaeātapaādana

རིག་གསར / གསར་བཏོད / གསར་བཐུག

གསར་བཟོ
noun

sar zo

පරිණාමය

paraiṇaāmaya

གོང་འཕེལ / འཕེལ་འགྱུར / རིམ་འགྱུར / གསར་འཛིན / གསར་བཟོ / ཡར་རྒྱས / ཡར་སྐྱེད / ཡར་འཕར / བཟོ་བསྐྱན་གོང་འཕེལ

විකාශය

vaikaāśaya

གོང་འཕེལ / འཕེལ་འགྱུར / རིམ་འགྱུར / གསར་འཛིན / གསར་བཟོ / ཡར་རྒྱས / ཡར་སྐྱེད / ཡར་འཕར / བཟོ་བསྐྱན་གོང་འཕེལ

වර්ධනය

varadhanaya

གོང་འཕེལ / འཕེལ་འགྱུར / རིམ་འགྱུར / གསར་འཛིན / གསར་བཟོ / ཡར་ཁྱེད་ནི / ཡར་རྒྱས / ཡར་རྒྱས / ཡར་ཁ / ཡར་ལེགས་ནི / ཡར་ལེགས་ནི / ཡར་ཕེང / ཡར་ཆུབ་ནི / བཟོ་བསྐྱན་གོང་འཕེལ / ཡར་ཁྱེད་ཡར་ལེགས

සංවර්ධන

saṁvaradhana

མཚན་སྒྲོན / གོང་འཕེལ / ཐོན་སྒྲོན / འཕེལ་འགྱུར / རིམ་འགྱུར / གསར་འཛིན / གསར་བཟོ / ཡར་དྲག / ཡར་རྒྱས / ཡར་སྐྱེད / ཡར་འཕར / ཡར་འཕེལ / བཟོ་བསྐྱན་གོང་འཕེལ

ප්‍රගති

paragatai

མཚན་སྒྲོན / གོང་འཕེལ / ཐོན་སྒྲོན / གསར་འཛིན / གསར་བཟོ / ཡར་རྒྱས / ཡར་འཕར / བཟོ་བསྐྱན་གོང་འཕེལ / མཚན་སྒྲོན / ཐོན་སྒྲོན / ཡར་དྲག / ཡར་རྒྱས / ཡར་འཕེལ

གསར་བཟོའི
adj

sar zö

පළමු

paḷamau

དང་པ / དྲུག་ཤོས / གསལ་ཆེ་ཤོས / ངོ་མ / རིག་གསར་གྱི / གསར་བཟོའི / རྩ་བ / གསོ་ཙན / གསོ་ཕོ / འགོ་ཐོག་ཐོག་མ

මුල්

maula

ད་ལྟོ་རང / དེ་གར་རང / དེ་མ་ཐག་ཏु / འདི་གི་ཉེ་མ་རང / འདི་གི་ཤུལ་མ་རང / འདི་འཕྲོ་ལས་རང / དྲག་ཤོས / ག་དེ་མཐོན་མཐོན / མཐོན་ས་དྲག / མཐོན་ས་ཡར / མཐོན་ས་ཕར / ཉ་ས་ལ་ཐེ / ཉེ་མ་ཐེ / ཉེ་ལ་ལས / ཁན་ལ་དུས་ནས / ངོ་མ / རིག་གསར་གྱི / གསར་བཟའི / ཕྱལ་རང / ཚ་ངེར་བཏོན་ཏེ / ཚར་ཁམས་ཀུ / གསོ་ཙན

གསར་ལྷུང་ཁི
adj

sar jung gi

නව

nava

དེང་སང་ཁི / ཉེ་མ་དང་མ་ཁམས་པའི / ཉེ་མ་མེད་པའི / ཐུར་མེད་ཀྱི / དཔེ་གསར་ཁྱི / རིག་གསར་ཁྱི / གསར་ཐུབ་ཁྱི / གསར་ལྷུང་ཁི / གསར་ཐོན་ཁྱི / གསར་པ / གསར་པ་ཁི

නැවුම්

naævauma

དེང་སང་ཁི / ཉེ་མ་དང་མ་ཁམས་པའི / ཉེ་མ་མེད་པའི / རྩོན་ཐ / ཐུར་མེད་ཀྱི / དཔེ་གསར་ཁྱི / རིག་གསར་ཁྱི / གསར་ཐུབ་ཁྱི / གསར་ལྷུང་ཁི / གསར་ཐོན་ཁྱི / གསར་པ / གསར་པ་ཁི / བསེལ་ཏོང་ཏོ

གསར་ལྷུང་
noun

sar jung

නවතාව

navataāva

རིག་གསར / གསར་ལྷུང་ / གསར་པ

གསར་ཚབ
noun

sar tsap

ආදේශන

ādaeśana

གསར་ཚབ / ཚབ་མ

ඇදේශ

āedaśa

གསར་ཚབ / ཚབ་མ

གསར་འགྱུར
noun

sar gyur

පුවත්

pauvata

ཆུང་བསྐྱགས / ལོ་ཆུས / གནས་ཚུལ / གསར་འགྱུར / གསར་ཕོགས་ཀུས་ཚུལ་བདེ་གནད་དོན / གསར་ཕོག

གསར་འཐོན
noun

sar tön

පරිණාමය

paraiṇaāmaya

གོང་འཕེལ / འཕེལ་འགྱུར / རིམ་འགྱུར / གསར་འཛིན / གསར་བཟོ / ཡར་རྒྱས / ཡར་སྐྱེད / ཡར་འཕར / བཟོ་བསྐྱན་གོང་འཕེལ

විකාශය

vaikaāśaya

གོང་འཕེལ / འཕེལ་འགྱུར / རིམ་འགྱུར / གསར་འཛིན / གསར་བཟོ / ཡར་རྒྱས / ཡར་སྐྱེད / ཡར་འཕར / བཟོ་བསྐྱན་གོང་འཕེལ

වර්ධනය

varadhanaya

གོང་འཕེལ / འཕེལ་འགྱུར / རིམ་འགྱུར / གསར་འཛིན / གསར་བཟོ / ཡར་ཁྱེད་ནི / ཡར་རྒྱས / ཡར་རྒྱས / ཡར་ཁ / ཡར་ལེགས་ནི / ཡར་ལེགས་ནི / ཡར་ཕེང / ཡར་ཆུབ་ནི / བཟོ་བསྐྱན་གོང་འཕེལ / ཡར་ཁྱེད་ཡར་ལེགས

සංවර්ධන

saṁvaradhana

མཚན་སྒྲོན / གོང་འཕེལ / ཐོན་སྒྲོན / འཕེལ་འགྱུར / རིམ་འགྱུར / གསར་འཛིན / གསར་བཟོ / ཡར་དྲག / ཡར་རྒྱས / ཡར་སྐྱེད / ཡར་འཕར / ཡར་འཕེལ / བཟོ་བསྐྱན་གོང་འཕེལ

ප්‍රගති

paragatai

མཚན་སྒྲོན / གོང་འཕེལ / ཐོན་སྒྲོན / གསར་འཛིན / གསར་བཟོ / ཡར་རྒྱས / ཡར་འཕར / བཟོ་བསྐྱན་གོང་འཕེལ / མཚན་སྒྲོན / ཐོན་སྒྲོན / ཡར་དྲག / ཡར་རྒྱས / ཡར་འཕེལ

གསར་ཇོར
noun

sar jor

පැමිණීම

paæmaiṇaīma

འབྱོར་པ / ལྟོང་པ / ཕེབས་འབྱོར / ཕེབས་པ། / གསར་ཇོར / ཕེབས

གསར་འཚོལ
noun

sar tsöl

ගවේෂණ

gavaeṣaṇa

སྟོང་བཤུ་ནི / རིང་འཚོལ / གསར་འཚོལ / བཤུ་ནི / བརྟག་ཞིབ / འཚོལ་ཐོུང / འཚོལ་ནི / འཚོལ་ཞིབ / འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི / འཚོལ་བ / ཡུན་འཚོལ / ཞིབ་འཇུག་འབད་ནི / ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི

གསར་འཚོལ་འབད་ནི
verb

sar tsöl bé ni

ගවේෂණය

gavaeṣaṇaya

ཚོས་ཐུགས / ཚོས་ཐུགས་ལེན་ནི / དམ་འཛིན་འབད་ནི / འཛིན་དཔྱད་འབད་ནི / འགྲིམ་འགྲལ་འབད་ནི / ཐུགས / བསགས་ནི / ནང་བརྟག / ནོར་བརྟག / ནུས་ཤུགས་ཀྱི་ཚད་ཟླ་བ / ཁྱབ་ཤུགས་ཀྱི་ཚད་ཟླ་བ / ཁྱབ་འཚོལ་འབད་ནི / གསར་འཚོལ་འབད་ནི / ནང་བརྟག་དཔྱད་འབད་ནི / ཚོད་ཟླ / འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི / ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི / ཞིབ་འཇུག་འབད་ནི / ནང་བརྟག་བརྟག་དཔྱད

චෙක්පත

caekapata

ཚོས་ཐུགས / ཚོས་ཐུགས་ལེན་ནི / དམ་འཛིན་འབད་ནི / འཛིན་དཔྱད་འབད་ནི / འཛིན་ཐོག / འགྲིམ་འགྲལ་འབད་ནི / ཐུགས / བསགས་ནི / ནང་བརྟག / ནང་ལ་ཤོད / ནུས་ཤུགས་ཀྱི་ཚད་ཟླ་ཐ / ཁྱབ་ཤུགས་ཀྱི་ཚད་ཟླ་ཐ / ཁྱབ་འཚོལ་འབད་ནི / ཐུགས་ཁམས་ནི / ཚོད་ཟླ / ཚོད་ལས / ཞིབ་ཞུ / ཞིབ་ཞིབ / ཞིབ་ཁ / ཞིབ་ཞིབ / ཞིབ་ཁ / ཞིབ་ཞིབ / ཞིབ་ཁ / ཞིབ་ཞིབ / ནང་ལ་ཤོད / ནང་ལ / ནང་ལ / ནང་ལ

གསར་ *noun*

·པོག

གནས་ཚུལ་རྩང་བའི་གནད་དོན།

sar shoggané tsül rungwé né dön

ཕྱིའདོ

pauvata

རྒྱང་བསྒྲགས / ས་རྒྱས / གནས་ཚུལ / གསར་འགྱུར / གསར་ཕོགས་གནས་ཚུལ་རྩང་བའི་གནད་དོན། / གསར་ཕོག

གསར་ཕོགགསར་ཕོག་སྐྱེངམ *noun*

sar shoggasar shok nyingam

ཕྱིའདོཔཅ

pauvatapata

གནས་ཚུལ་ལྟག་ཚར་བའི་གསར་ ·ཕོག·གི·ཕོག·ཀུ·ཐཡོག·ལྟ·གཞན·བགོལ·བཏུབ·མེ / གསར·ཕོգགསར·ཕོգ·སྐྱེངམ / གསར·ཕོգ

ཕྱིའདོཔཅོ

pauvatapata

ཚེས·ནི / བསྒལ·ནི / གནས ·ཚུལ·ལྟག·ཚར·བའི·གསར·ཕོग ·གི·ཕོग·ཀུ·ཐཡོག·ལྟ·གཞན·བགོལ·བཏུབ·མེ / མཆན·ནི / འཚུལ·ནི / གསར·ཕོգགསར·ཕոգ·སྐྱེངམ / གསར·ཕոգ / ཤུགས·ཀྱིས·ལྟར·ནི / བཙོར·ནི / ཚུལ·ཁྲིམས·ཀྱི·ནི / ངན·ཅར·ནི / ངན·ཅར·ཁྱེ·ཀྱི·ནི /

གསར·སྒྲུན·འབད·ནི *verb*

sar trün bé ni

ནིཥཔཱདན

naiṣapaādana

འབད·ནི / བཙོ·ནི / བཅུག·ནི / གཏོང·ཁར·སྟོན·ནི / ཐུག·འཐས / འགྱོ·ནི / བསྒྲར·འཐས / བཟློ·བཞག·འབད·ནི / གསར·བཏོད·འབད·ནི / གསར·སྒྲུན·འབད·ནི / གསར·པ·བཟོ·ནི / ཐག·གཅད·ནི / ཐོན·འཐས / ཐོན·སྒྲོད / ཐོན·སྒྲོད·བཟོ·ནི / ཐོན·ངང·ཅོས / མཐོང·ས·སྟོན·ནི / བསྒྲན·ནི / བཙན·ནི / བཟོ·འཛིན / བཟོ·ནི / བཟོ·སྒྲན / ༡༥ བཏོན·ནི / བཟོ·ལས / བཟོ·ནི / བཟོ·སྒྲན / བཟོ·སྒྲན·འབད·ནི

གསར·སྒྲུབ·ཀྱི *adj*

sar drup kyi

ནཝ

nava

དེང·སང·གི / ཉེ·མ·དང·མ·གཙུག·པའི / ཉེ·མ·མེད·པའི / ཐུར·མེད·ཀྱི / ངའི·གསར·ཀྱི / རིག·གསར·ཀྱི / གསར·སྒྲུབ·ཀྱི / གསར·ཐྲུང·གི / གསར·ཐོན·ཀྱི / གསར·པ / གསར·པ·གི

ནཝཱུམ

naævauma

དེང·སང·གི / གསར·པ·དང·ཁ·ལས·ཀྱི / ལས·ཀ·ཁ·ཤ·ཡ·ཏ·ཀ / ཁ·ལ·ཏ·ཀ / ཁ·ལ·ཏ·ཀ / ཁ·ལ

གསལ་བཤད། noun
sel shé

কতাব
kataāva

འདས་པའི་པོ་ཆུས། / ཆུལ་རབས། / ཐུང་རབས། / ཁ / ཁ་སྐད། / ཁ་འཛིན་ནི། / སྐབ་ཐང། / ལེགས་ལྡན། / ཟླ། / པོ་ཆུས། / ཟླ་སྐབ་ནི། / གནས་ཚུལ། / གསལ་བཤད། / བཤད་ཐེ / བཤད་ཐོ་གཏང་ནི། / ལྷང་ / གསུང་ཡིག / གསུང་ཡིག་གནང་ནི། / གསུང་བཤད

কথাব
kathaāva

སྐབ་ཐང། / ལེགས་ལྡན། / པོ་ཆུས། / གནས་ཚུལ། / གསལ་བཤད། / ལྷང་

දිව
daiva

ཁ / ཁ་སྐད། / སྐབ་ཐང། / ལེགས་ལྡན། / གསལ་བཤད

භාෂා
bhaāṣaā

ཁ / ཁ་སྐད། / སྐབ་ཐང། / ལེགས་ལྡན། / གསལ་བཤད

භාෂාමය
bhaāṣaāmaya

ཁ / ཁ་སྐད། / སྐབ་ཐང། / ལེགས་ལྡན། / གསལ་བཤད

භාෂාව
bhaāṣaāva

ཁ / ཁ་སྐད། / སྐབ་ཐང། / ལེགས་ལྡན། / གསལ་བཤད

වාරිතාව
vaārataāva

འཕྲིན་ཡིག / གསལ་སྒྲ། / འཕྲོར་བཏང་འབད་ནི། / མེ་མདའ་སོགས་ཀྱི / ཐུན་ཞུ / ཐུན་ཞུ་འབད་ནི། / ཉོགས་བཤད་ཁགས་ནི། / གསལ་བཤད། / གསལ་བཤད་ཞུ་ནི

සාකච්ඡාව
saākacachaāva

ཁ་སྐད / ཁ་སྐད་ནི / ཁ་འཛིན་ནི / སྐབ་ནི / སྐབ་ཐང། / སྐབ་ཚུགས་ནི / ལེགས་ལྡན་ / ལེགས་ལྡན་གཏང་ནི / ཟླ / པོ་ཆུས / ཟླ་སྐབ་ནི / གསལ་བཤད / གསལ་བཤད་འབད་ནི / བཤད་ནི / བཤད་ཐེ / བཤད་ཐོ་གཏང་ནི / གསུང་ཡིག / གསུང་ཡིག་གནང་ནི / གསུང་བཤད / ཟླ་ཚོགས / ཐུན་ཞུ་ནི

གསལ་བཤད་ཞུ་ནི། verb
sel shé zhu ni

වාරිතාව
vaārataāva

འཕྲིན་ཡིག / གསལ་སྒྲ། / འཕྲོར་བཏང་འབད་ནི། / མེ་མདའ་སོགས་ཀྱི / ཐུན་ཞུ / ཐུན་ཞུ་འབད་ནི། / ཉོགས་བཤད་ཁགས་ནི། / གསལ་བཤད། / གསལ་བཤད་ཞུ་ནི

གསལ་བཤད་འབད་ནི། verb
sel shé bé ni

පහදා
pahadaā

සාකච්ඡාව
saākacachaāva

ཁ་སྐད / ཁ་སྐད་ནི / ཁ་འཛིན་ནི / སྐབ་ནི / སྐབ་ཐང། / སྐབ་ཚུགས་ནི / ལེགས་ལྡན་ / ལེགས་ལྡན་གཏང་ནི / ཟླ / པོ་ཆུས / ཟླ་སྐབ་ནི / གསལ་བཤད / གསལ་བཤད་འབད་ནི / བཤད་ནི / བཤད་ཐེ / བཤད་ཐོ་གཏང་ནི / གསུང་ཡིག / གསུང་ཡིག་གནང་ནི / གསུང་བཤད / ཟླ་ཚོགས / ཐུན་ཞུ་ནི

පැහැදිලි
paæhaædailai

བདག་དབང་ཐོབ་དབང་ / མངར་ས་ཅན / དྭངས་འཕྲོས་འཕྲོས / དཀའ་ཁྱམས་ཅན / སྒེར་བདག་དབང་ཆ / ཆུས་བཤད་ཀྱི་ནི / ཆུ་མཚན་བཅོད་ནི / ཉིང་ས་ས་ལྷ / དཀར་མངར་ས་ཅན / ཁ་གསལ་ཀྱི་ནི / བཀྲག་ཚ་ཏིགས / ལེགས་ཕོན / ཟླ་ཡིས་ཅན / ཁྱམས་ཏན་ལའི / ཁྱམ་ཏན་ལའི / ཁེས་ལ་ཐུན / བར་རིས་བགོང་ནི / རིག་པ་ཚ་ཏིགས / གསལ་རི་རི / གསལ་རི་རི་ལྷ / གསལ་བཤད་འབད་ནི / གསལ་བཤད་ཀྱི་ནི / གསལ་ཏོག་ཏོ / གསལ་ཏོག་ཏོ་ལྷ / ཤེས་ས་མཚོང་ས

གསལ་བཤད་ཀྱི་ནི། verb
sel shé kyap ni

පැහැදිලි
paæhaædailai

වාරිතාව
vaārataāva

සාකච්ඡාව
saākacachaāva

གསལ་བཟློག། noun
sel drak

ප්‍රකාශ
parakaāśa

གསལ་བཟློག་འབད་ནི། verb
sel drak bé ni

හෙළි
haeḷai

ප්‍රකාශ
parakaāśa

གསལ་རི་རི། adj
sel ri ri

දීප්තිමත්
daīpataimata

ཨ་ཙི་རེ / ཨང་དང་པ / མཆོག་ཏུ་ཐྲུར་པ / ཆུང་ཀུ / མངར་ས་ཅན / དཀར་འཕྲོས་འཕྲོས / བསལ་བ་ལྷན / དཀའ་ཁྱམས་ཅན / དཀའ་ཏོག་ཏོ / ཉིང་ས་ས་ལྷ / འཇམ་ལྷ / འཇམ་ཏོང་ཏོ / ཕྱིང་མེད / དཀར་མངར་ས་ཅན / བཀྲག་ཚ་ཏགས / ཐུ་པོ / ལེགས་ཕོན / ཟླ་ཐོས་ཅན / ཟླ་ཐོས་ཅན / ཟི / མེ་བོད / ཁ་ཤས་དཀའ་བའི / ཉེས་ལྷུན་མེད་པ / ཁ་ཤས་ཏོ་ཏོ / ཁ་ཤས་ཏོ་ཏོ་ལྷ / ཚ

ཕཱུཧཱ་རེ
daīpataimata

ཕཱུཧཱ་ཌཱ་ལ
paæhaædailai

གསལ་ཤེ་ཤེ་མེད་པ། noun
sel ri ri medpa

අවුල්
avaula

ව්යාකූලත්වය
vayaākaūlatavaya

གསལ་ཤེ་ཤེ་ལྷ། adv
sel ri ri bé

පැහැදිලි
paæhaædailai

පැහැදිලිවම
paæhaædailaivama

ප්‍රත්‍යයකෂ
paratayakaṣa

གསལ་ལྡོན། noun
sel tön

ප්‍රදර්ශනය
paradaraśanaya

පෙන්වන්න
paenavanana

གསལ་ལྡོན་འབད་ནི། verb
sel tön bé ni

පෙන්වන්න
paenavanana

ප්‍රදර්ශනය
paradaraśanaya

ප්‍රකාශ
parakaāśa

གསལ་ཡིག། noun
sung drö

කතාව
kataāva

සංවාදය
saṁvaādaya

සාකච්ඡාව
saākacachaāva

གསུང་ཡིས་གནང་ནི། verb
sung drö nang ni

සංවාදය
saṁvaādaya

සාකච්ඡාව
saākacachaāva

කතාව
kataāva

གསིག་ནི། verb
sik ni

කම්පන
kamapana

ඡේක්
ṣaeka

གསིག་མ་དུང་ཁ། noun
sik ma dung kha

රෝස
raeāsa

གསུང་བཤད། *noun*

sung shé

ᡣᡝᡳᡥᡠᡳᡳᡠᡳᡳᡠᡳᡳ

གསོག་འཇོག་བསགས་རྒྱབ
noun

sok jok sak gyap

රක්ෂිතය

rakaṣaitayae

བང་བཏབ / བང་བཏབ་ནི / ཉ་སྲུང་ / ཐོན་དོགས / བསགས་བཞག / བསྲུང་ནི / ཚང་བཟུང་ / ཚང་གཟུང་ནི / གཟུང་ནི / གསོག་འཇོག་བསགས་རྒྱབ

གསོན་གནས
noun

sön né

පැවැත්ම

paævaætama

འགྲོ་བ / ཉིང་ལས / གནས་པ / ཕྱིང་པ / གསོན་གནས / འཚོ་གནས / ཡོད་པ

གསོན་ཉམས་ཅན
adj

sön nyam chen

ජීවන

jaīvana

འབར་བཞིན་པའི / ད་ཚུ་ཡོད་པའི / ཐོང་ནི / ཐྲོག་རྒྱུན་ལྡན་པའི / མེ་ཕུ་བུ / གནས་པ་ནི / གནས་པའི / དངོས་མཚོང་རྒྱང་བསྒྲགས / ཐོག་ལྡན / གསོན་ནི / གསོན་ཉམས་ཅན / གསོན་པའི / གསོན་པ་ / གསོན་པ་ / འཚོ་ནི / འཚོ་ཐབས / འཚོ་བ / འཚོ་བའི / ཡུན་གནས་པ

සජීවී

sajaīvaī

གསོན་ཉམས་ཅན / གསོན་པ་ / གསོན་པ་ / འཚོ་ཐབས / འཚོ་བ / ཡུན་གནས་པ

གསོན་ནི
verb

sön ni

ජීවන

jaīvana

འབར་བཞིན་པའི / ད་ཚུ་ཡོད་པའི / ཐོང་ནི / ཐྲོག་རྒྱུན་ལྡན་པའི / མེ་ཕུ་བུ / གནས་ནི / གནས་པའི / དངོས་མཚོང་རྒྱང་བསྒྲགས / ཐོག་ལྡན / གསོན་ནི / གསོན་ཉམས་ཅན / གསོན་པའི / གསོན་པ་ / གསོན་པ་ / འཚོ་ནི / འཚོ་ཐབས / འཚོ་བ / འཚོ་བའི / ཡུན་གནས་པ

වාසස්ථාන

vaāsasathaāna

འབར་བཞིན་པའི / ཐོང་ནི / ཐྲོག་རྒྱུན་ལྡན་པའི / མེ་ཕུ་བུ / གནས་བཅའ་ནི / གནས་ནི / དངོས་མཚོང་རྒྱང་བསྒྲགས / ཐོག་ནི / ཐོག་པའི / འཚོ་ནི / འཚོ་བའི

සජීවී

sajaīvaī

ཐོང་ནི / གནས་ནི / འབར་བཞིན་པའི / ཐོང་ནི / ཐྲོག་རྒྱུན་ལྡན་པའི / མེ་ཕུ་བུ / གནས་ནི / དངོས་མཚོང་རྒྱང་བསྒྲགས / ཐོག་ནི / ཐོག་པའི / འཚོ་ནི / འཚོ་བའི

གསོན་པོ
adj

sön po

ජීවන

jaīvana

འབར་བཞིན་པའི / ད་ཚུ་ཡོད་པའི / ཐོང་ནི / ཐྲོག་རྒྱུན་ལྡན་པའི / མེ་ཕུ་བུ / གནས་ནི / གནས་པའི / དངོས་མཚོང་རྒྱང་བསྒྲགས / ཐོག་ལྡན / གསོན་ནི / ཐོག་ལྡན་ཉམས་ཅན / གསོན་པའི / གསོན་པ་ / གསོན་པ་ / འཚོ་ནི / འཚོ་ཐབས / འཚོ་བ / འཚོ་བའི / ཡུན་གནས་པ

ජීවන

jaīvana

འབར་བཞིན་པའི / ད་ཚུ་ཡོད་པའི / ཐོང་ནི / ཐྲོག་རྒྱུན་ལྡན་པའི / མེ་ཕུ་བུ / གནས་ནི / གནས་པའི / དངོས་མཚོང་རྒྱང་བསྒྲགས / ཐོག་ལྡན / གསོན་ནི / ཐོག་ལྡན་ཉམས་ཅན / གསོན་པའི / གསོན་པ་ / གསོན་པ་ / འཚོ་ནི / འཚོ་ཐབས / འཚོ་བ / འཚོ་བའི / ཡུན་གནས་པ

වාසස්ථාන

vaāsasathaāna

འབར་བཞིན་པའི / ཐོང་ནི / ཐྲོག་རྒྱུན་ལྡན་པའི / མེ་ཕུ་བུ / གནས་བཅའ་ནི / གནས་ནི / དངོས་མཚོང་རྒྱང་བསྒྲགས / གསོན་ནི / ཐོག་ནི / ཐོག་པའི / འཚོ་ནི / འཚོ་བའི

සජීවී

sajaīvaī

ཐོང་ནི / གནས་ནི / འབར་བཞིན་པའི / ཐོང་ནི / ཐྲོག་རྒྱུན་ལྡན་པའི / མེ་ཕུ་བུ / གནས་ནི / དངོས་མཚོང་རྒྱང་བསྒྲགས / ཐོག་ནི / ཐོག་པའི / འཚོ་ནི / འཚོ་བའི

གསོད
noun

sop

පරිමාණ

paraimaāṇa

འགོར་ཚད / སྲུར་ཚད / དཔྱ་ཚད / བཅད་རྒྱགས / བཅད་མཚོན / ཐུ / ཐུ་ཚད / འཇལ་ཆས / འཇལ་ཚད / ཕྱིང་ཚད་འཇལ་ཆས / ཐྲོག་ཚད / གནས་ཚད / ཉ་ཕྲག་ / ཐོག་ཚོད་བསྡུ་ནི / ཐང་ / གསོད / ཐག་རིམ / ཐལས་ལམ / ཚད / ཚད་འཇལ་ནི / ཚད་རྒྱགས / ཚད་བཏོན་ནི / བར་ཐག་བར་རིམ

පියවරක්

paiyavaraka

འགོར་ཚད / སྲུར་ཚད / དཔྱ་ཚད / བཅད་རྒྱགས / བཅད་མཚོན / ཐུ་དབྱངས / ཚེ(ལྷག) / ཐུ / ཐུ་ཚད / འཇལ་ཆས / འཇལ་ཚད / ཕྱིང་ཚད་འཇལ་ཆས / ཐྲོག་ཚད / གནས་ཚད / ཉ་ཕྲག་ / ཐོག་ཚོད་བསྡུ་ནི / ར་ལ་དབྱངས / ཐང་ / གསོད / ཐག་རིམ / ཐལས་ལམ / ཚད / ཚད་འཇལ་ནི / ཚད་རྒྱགས / ཚད་བཏོན་ནི / བར་ཐག་བར་རིམ

གསོད་ནི
verb

sop ni

සිදුරු

saidaurau

དོང་ཁྲིད་ནི / གསོད་ནི

සරඹ

saramb̆a

དོང་ཁྲིད་ནི / གསོད་ནི

གསོལ་དཔོན
noun

söl pön

පිටුව

paiṭauva

བང་ཆེན / ཮ོ་ཏོག / ཏོག་ལེབ / གསོལ་དཔོན / ཞལ་གཤེ / ཮ོ་ཏོག་གཞིས་དཔོན

පිටක

paiṭaka

བང་ཆེན / ཮ོ་ཏོག / ཏོག་ལེབ / གསོལ་དཔོན / ཞལ་གཤེ / ཮ོ་ཏོག་གཞིས་དཔོན

གསོལ་བཏབ
noun

söl tap

නමස්කාරය

namasakaāraya

ཕྱག་ཞབས་ཞུ་བའི / ཕྱིལ་འདྲེན / ལུ་གཡོག / ཕ་ལ་ལ་ལས / ཐོག་ལྡན / ཐོག་ལས / ཐོག་ལ་ཞབས / ཐོག་ལ་ཞབས / ཐོག་ལ་ཞབས / ཞལ་ཕྱག / ཞལ་ཕྱག / ཞལ་ཕྱག

གསོལ་ལམ། *noun*

solwa

ආහාර

āhaāra

ཆཱ། ཕྱིན་ནི། / བནས་ལ་ཕན། ཀྱི་ཟས། / དཀར་ཆོགས། / ཁ་ལྷུང་ / ཉེ་མ་གི་ཚུལ། / གསོལ་ལམ། / ཚུར་ནི། / ལྷ། / ལྷ་དུས། / ལྷ་ཕྱུན། / ཚང་བཟང་ལྷོ། / ཚང་བཟང་བཞེས་སྒོ། / འཚོ་བནྡན། / འཚོ་ཟས། / བཟའ་ནི། / བཟའ་འཐུང་ / ཟས། / བཞེས་སྒོ། / བཞེས་སྒོ་ཕྱིན་ནི།

གསོལ་ལམ་བཏབ་ནི། *verb*

solwa tap ni

කාරුණිකව

kaārauṇaikava

འདོད་ཆགས། / འདོད་པ། / འདོད་པའི་ཏོན། / འཇི་ནི། / དགོས་འདོད། / ཐོ་ངང་བསྡུན་ནི། / རེ་བ། / རེ་བའི་ཏོན། / སེམས་ངང་འཁྱལ་ནི། / སེམས་ཀ་ཤུན་བསྡུག་ནི། / གསོལ་འདེབས། / གསོལ་ལམ་བཏབ་ནི། / ཡིད་སྟོན། / ཡིད་ཆོམ་བསྡུག་ནི། / ཞེ་སྡེའི་ཆོག་ཕང། / ཞུ་ནི། / ཞུ་བ། / ཞུ་བ་ཕུལ་ནི།

ඉල්ලුම

ilalauma

བདེན་བཤད། / འདོད་ཆགས་ལོང་ནི། / འདོད་པ། / ཏོག་པ། / ཏོག་པ་བགོང་ནི། / འཇི་ནི། / འཇི་ཚད་ཆུབ་ནི། / ཏྲི་བ་ངལ་ནི། / དཀའ་བ། / དཀའ་བ་ཆུབ་ནི། / དགོས་བཟོང། / ཏགོ་ནི། / ཏགོས་འཛིན། / ཏཱཀ་ཆད། / ཏཱཀ་ཕྱུན། / ཏ་ཕྱུན་གཅང་ནི། / མགོ་འཛིན། / མགོ་འཛིན་བསྡོད་ནི། / མགོ་བགོད། / ཁྱད། / ལན་ཆུབ་ཏགོས། / ཐོ་ངང་བསྡུན་ནི། / ཐོ་འཛིན་བསྡུག་ནི། / ཐོ་ལན་ལམ། / ཐོ་ལན་བཏབ་ནི། / གཤད་ཏོན། / གཤས་ཚར། / ངང་ལ་ཕུས། / རེ་ཚ། / རེ་ཚེ་བསྡོད་ནི། / རེ་འཛོ

නමස්කාරය

namasakaāraya

ཕྱག་ཕུ་བའི། / ཕྱེ་ལ་འདེན། / ལུ་གཡོག / ཕྱ་ལུ་བསྟེན་ནི། / ཐོ་ལན་འདེབས། / ཐོ་ལན་ལམ་བཏབ་ནི། / གསོ་བཅོས། / གསོལ་འདེབས། / གསོལ་བཏབ། / གསོལ་ལམ་བཏབ་ནི། / འཕྲལ་ཆས་ཆུ་ཅིས་ཀ་ཆུ་ཤད་ངོ་བཟུམ/ བཟའ་ཅོང་ཆ་ཚན། / ལུ་གཡོག ཞུས་ཏོག / ལུ་གཡོག ཞུས་ཏོག / ལུ་ཕུ་ཕ་ཁ་ཆུ་ཤ/ ལུ་ཕ་ཁ་ཆ/ ལ/ ལ/ ལ

གུ prep
gu

Ꭵ
daī

སྒོ་པོགས་ཀ / བལྐང་ / བལྐང་ལ / གིས / ཀུ / ཁྱིས / བརྒྱུད་དེ / ཟླས་ས / ཟླས་ས་ལ / ཟླས་ས་ལ / ཀར / རྨོར་ལས / ཁྱིས / ལ་པོགས་པ་བཟླམ / ལ / ནང་ / ནང་འགོད / ནང་འགོད་ལ / ནང་ལ / ནང་ན་ལ / ངོ་ཐོག་ལ / ཉེ་འདབས / རིང་ / རིང་ལ / ཐོག་ལ / ཡིས / ཟུར་ཀ

ᏂᏅᏏᏍᏗ
harahaā

ཐོ་ལོགས་ཀ / གིས / ཀུ / ཁྱིས / བརྒྱུད་དེ / ཀར / ཁྱིས / ལ / ཉེ་འདབས / བཏེན་ཏེ / ཡིས / ཟུར་ཀ

ᏏᏓᏐ
saiṭa

ཐོ་ལོགས་ཀ / ད་ཆོ་ཚུན་ཚོད / ད་ཚུན / དེ་ལས / གིས / ཀུ / ཁྱིས / བརྒྱུད་དེ / ཀར / ཁྱིས / ལས / ལ / ནམ་ལས / ནས / ཉེ་འདབས / བཏེན་ཏེ / ཡིས / ཟུར་ཀ

ᏙᏏᏂᏗ
vaisaina

ཐོ་ལོགས་ཀ / ཐོག་ལ / ཀུ / ཁྱིས / བརྒྱུད་དེ / ཀ་ཟླུག་ལ / ཀ་ཟླུག་ལ / ཀར / ཁྱིས / ལ / ཉེ་འདབས / ཝྃ་ལ་ལོགས / ཚུན / ཚུན་ཚོད / ཡར་ཐོག་ཁྱིས / ཡར་ཐོག་ས / ཡིས / ཟུར་ཀ / ཀན་ས / ཀུ / ཁ / ᏂᏅᏏᏍᏗ / ᏂᏅᏏᏍᏗ / ᏂᏅᏏᏍᏗ

གོ་དོན། noun
go dön

අර්ථවත්
arathavata

སྒྲོམ / བསྒྲང་དོན། / གལ་ཅན། / གལ་གནད། / གོ་དོན། / ནུམ་ཤེས / གནད་ཆེ་བ / མཚོ་ལྡན། / ར་གཡ། / བསམ་ལྡན། / ཕེམས/བཟམས / ཕེས་པ / ཕེས་ཚོར / དབང་པོ / གནད་འགག། ལག་ཆེ་བ

වැදගත්කම
vaædagatakama

སྒྲོམ / བསྒྲང་དོན། / གལ་ཅན། / གལ་གནད། / གོ་དོན། / གནད་ཆེ་བ / གནད་འགག། ལག་ཆེ་བ

අර්ථය
arathaya

སྒྲོམ / བསྒྲང་དོན། / གལ་ཅན། / གལ་གནད། / གོ་དོན། / ནུམ་ཤེས / གནད་ཆེ་བ / མཚོ་ལྡན། / ར་གཡ། / བསམ་ལྡན། / ཕེམས/བཟམས / ཕེས་པ / ཕེས་ཚོར / དབང་པོ / གནད་འགག། ལག་ཆེ་བ

གོ་དོན་རྟོགས་ནི། verb
go dön tok ni

අවබෝධය
avabaeādhaya

ངོན་རྟོགས / གོ་དོན་ཤེས་ནི / གོ་དོན་རྟོགས་ནི / གོ་ལྡན། / གོ་ཤེས་ཁན་ཤེས / གོ་ཤེས་བསམ་ཤེས / གོ་རྟོགས / གོ་བ / ཐུ་མཚན་ཤེས་ནི / ཏ་གོ་ནི / ཡ་འཚམ / ངོས་ལེན / མཚོ་ནི / ཁམས་ཐུགས་ཤེས་ནི / ཤེས་རྟོགས / རྟོགས་ལྡན།

තේරුම්
taerauma

འཛིག་ནི / འཛིན་བཟུང་འབད་ནི / གོ་དོན་ཤེས་ནི / གོ་དོན་རྟོགས་ནི / གོ་བ་རྟོགས་ནི / ཐུ་མཚན་ཤེས་ནི / ཏ་གོ་ནི / ཁམས་ཐུགས་ཤེས་ནི / ཤེས་རྟོགས / རྟོགས་ནི / གཟུང་ནི།

གོ་དོན་ལེན་ཐང་། noun
go dön len tang

ඉදි
iňdai

འཚར་སྣང་ / གོ་དོན་ལེན་ཐང་ / གོ་བ་ལེན་ཚུལ / ཁྱིམ་ཕྱི་ཏ / མཚོ་ལྡན། / ཚོག་སྒྲོར / བཟོ་ཐང་ / བཟོ་སྒྲན / བཟོ་བཟོ་ཟ

ගොඩනැගිලි
gaeāḍanaægailai

འཚར་སྣང་ / ཕྱིང་ཁྱིམ / གོ་དོན་ལེན་ཐང་ / གོ་བ་ལེན་ཚུལ / ཁྱིམ་ཕྱི་ཏ / མཚོ་ལྡན། / ཚོག་སྒྲོར / བཟོ་ཐང་ / བཟོ་སྒྲན / བཟོ་བཟོ་ཟ

གོ་དོན་ཤེས་ནི། verb
go dön shé ni

අවබෝධය
avabaeādhaya

ངོན་རྟོགས / གོ་དོན་ཤེས་ནི / གོ་དོན་རྟོགས་ནི / གོ་ལྡན། / གོ་ཤེས་ཁན་ཤེས / གོ་ཤེས་བསམ་ཤེས / གོ་རྟོགས / གོ་བ / ཐུ་མཚན་ཤེས་ནི / ཏ་གོ་ནི / ཁ་འཚམ / ངོས་ལེན / མཚོ་ནི / ཁམས་ཐུགས་ཤེས་ནི / ཤེས་རྟོགས / རྟོགས་ལྡན།

තේරුම්
taerauma

འཛིག་ནི / འཛིན་བཟུང་འབད་ནི / གོ་དོན་ཤེས་ནི / གོ་དོན་རྟོགས་ནི / གོ་བ་རྟོགས་ནི / ཐུ་མཚན་ཤེས་ནི / ཏ་གོ་ནི / ཁམས་ཐུགས་ཤེས་ནི / ཤེས་རྟོགས / རྟོགས་ནི / གཟུང་ནི།

གོ་ནི། verb
go ni

පුබුදුවා
paubaudauvaā

བདའ་རྒན་ནི / བདག་བཟུང་འབད་ནི / བདག་འཛིན་འཛིན་ནི / བདེན/ལྷན་བ་བཤད་ནི / ཐོང་ནི / གོ་ནི / བསྒྲག་ནི / ཐུན་ཐུང་འབད་ནི / ཕོག་ནི / རང་ནི / ཕམ་ཕ་ཕོར་ནི / བཤེད་ནི / ཕོང་ནི / བསྡུང་ནི / བཏབ་ནི / ཐེག་ནི / ཐོག་ནི / ཚེས་ནི / ཐོག་ནི / ཕམ་ཕ / ཕམ་ཕ / ཕམ་ཕ / ཕ / ཕ /

གོ་རིམ་བསྒྲིག་ནི *verb*
go rim drik ni

අනුපිළිවෙල
anaupaiḷaivaela

སྒྲིག / གོ་རིམ / གོ་རིམ་བསྒྲིག་ནི / རྒྱན་རིམ / བཀའ / བཀའ་རྒྱ / བཀའ་རྒྱ་གནང་ནི / བཀའ་གནང་ནི / མཚོ་མངཙ / བཀོད་རྒྱ / མངགས་ཁ / རིམ་པ / ཚུལ་ལྡན

සාමය
saāmaya

བར་ལེ / བར་འཕྲུས / བར་ཟས / སྒྲིག / གོ་རིམ / གོ་རིམ་བསྒྲིག་ནི / བཀའ / བཀའ་རྒྱ / བཀའ་རྒྱ་གནང་ནི / བཀའ་གནང་ནི / མཚོ་མངཙ / ཁུ་ལིམ་ཤི / ཁགོད་རྒྱ / ཁགོད་རྒྱ་ཕྱིན་ནི / སྒྲིང་ཁམས / དཔལ་ལྷ / མངགས་ཁ / ཤེས་ཡོན / མཚོ་གསལ་ཆེ་ནི / འཚོ་བོས་ལྡན་ནི / ཚུལ་ལྡན / དཔང་ལྷར / དཔང་ཚད་ཡོད་ནི / ཞི་བདེ

අනුක්රමය
anaukaramaya

སྒྲིག / གོ་རིམ / གོ་རིམ་བསྒྲིག་ནི / རྒྱན་རིམ / བཀའ / བཀའ་རྒྱ / བཀའ་རྒྱ་གནང་ནི / བཀའ་གནང་ནི / མཚོ་མངཙ / བཀོད་རྒྱ / མངགས་ཁ / རིམ་པ / ཚུལ་ལྡན

සුදානම්
saūdaānama

འཚར་གཞི་གཏིང་ནི / ཐུ་སྒྲིག་འབད་ནི / ཐུ་སྒྲིག་ཀྱིལ་ནི / ཐུ་བསྒྲིག་ནི / གོ་རིམ་བསྒྲིག་ནི / སྒྲན་སྒྲོར་ནི / ཚོ་འབད་ཁོ་ནས་ནི / བཅས་ཁོ་ནས་ནི

සංවිධානය
saṁvaidhaānaya

ཐེ་ཚན་བཟོ་ནི / འདུས་ཐེ / འགོ་འཛིན / འགོ་འཛིན་འཐབ་ནི / གོ་རིམ་བསྒྲིག་ནི / ལས་ཁུངས / ལས་ཚོགས་འདུས་ཚོགས / ཚོགས་པ་བཟོ་ནི / གོ་སྒྲིག་ འབད་ནི

གོ་རིམ་ལྟན་པའི *adj*
go rim den pé

කර්මානුකූල
karamaānaukaūla

གོ་རིམ་ལྟན་པའི / ལྷག་ས་མཐུན་ཕྱི / ཁྱིམས་མཐུན་ཕྱི

གོ་རིམ་ཨང་ *noun*
go rim ang

අංකය
aṁkaya

ཨང་གྲངས / ཨང་རྟགས / བཅད་སྒྲོར་ཕྱི་སྐབས / གྲངས / གྲངས་འཕོར / གོ་རིམ་ཨང་ / ཀྱངས་པ / ཀྱངས་ཡིས་རྟགས / ཐུ་ལག་ཡིས་ཀློག / ལག་ཤེས་ནི / ལགས་ཤེ / ལགས་ཤ / ཤ / ཤ /

གོང་དུ་འཕེལ་ནི *verb*
gong du pel ni

ᱯᱮᱨ

paera

དང་ཕུ / འདས་པའི་དུས / གཤོང་ཁ / གཤོང་ཁ་ཇེདས / ཐོག་ས་རམ་འབབ་ནི / མཏན་ལུ / གོང་དུ་འཕེལ་ནི / ཅེ་མ / ཅེ་མ / ཅེ་མ་ལས / ཅེ་མའི / བསྡུར་ནི / ཐ་གོང་ལས / ཐོན་མ / གཏང་ནི / ཇེད་མོའི་ནང་གཤོང་ཁ་ཇེ་མེ

ᱤᱫᱤᱨᱭᱟᱴ

idairaiyaṭa

དཔྱལ་ཤ / དང་ཕུ / འདས་པའི་དུས / གཤོང་ཁ / གཤོང་ཁ་ཇེདས / ཐོག་ས་རམ་འབབ་ནི / མཏན་ལུ / གོང་དུ་འཕེལ་ནི / ཅེ་མ / ཅེ་མ / ཅེ་མ་ལས / ཅེ་མའི / བསྡུར་ནི / ཐ་གོང་ལས / ཐོན་མ / གཏང་ནི / ཐོད་ལ / ཇེད་མོའི་ནང་གཤོང་ཁ་ཇེ་མེ

གོང་བཞུ *noun*
gong zhu

ᱯᱦᱟᱱᱟ

pahana

ཐོན་མ / གོང་བཞུ / ལ་ཡང་ / མ

གོང་མ *noun*
gong ma

ᱮᱫᱷᱤᱨᱟᱡᱭᱟ

adhairaājayaā

གོང་མ / ཆུལ་ཆེན

གོང་ཚད *adj*
gong tsé

ᱡᱚᱭᱤᱱᱟ

vaṭainaā

འཕྲོ་ས་ཐོམ་པའི / གོང་ཐོམ་པའི / གོང་ཅན / གོང་ཆེ་བའི / གོང་ཚད / ཐྲོང་ཁྱད་ཅན / ཐྲོང་ཁྱད་ཆེ་བའི / གཞན་གོང་ཅན / ཕྱིང་ནས་བཟུང་བའི / རིན་ཆེན / རིན་ཆེ་བ / རིན་ཆེ་བའི / རིན་ཐང་ཅན / རིན་ཐང་ཆེ་བ / རིན་ཐང་ཆེ་བའི / རིན་མཚོ་བ / རིན་མཚོ་བའི / ཙ་ཅན

ᱯᱤᱨᱤᱡᱭᱟ

pairaivaæya

འབབ་དགོས / གོང་ཚད / ཕྱིན་དགོས / གཤན་གོང་ / རིན / རིན་གོང་

ᱨᱤᱞᱟ

maila

འབབ་དགོས / འགན་བསྡར་ནང་གསལ་ཆུལ་ཐོབ་མི་དང་ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་ལྟ་འབབ་མི་ཆ་ཤས་པ་ར / གོང་ཚད / ཆུལ་ལའི་གསོལ་ར / ཕྱིན་དགོས / གཤན་གོང་ / རིན / རིན་གོང་

ᱮᱱᱩᱯᱟᱱᱟᱭ

anaupaātaya

ཆ་ཚད / གོང་ཚད

གོང་ཚད་ཎ་བུ *verb*
gong tsé ta bu

ᱨᱚᱦᱚᱱᱜ

maňga

མཆོང་ནི / མཆོང་ནི་ཐོ་ཎ་བུ / མཆོང་ས / མཆོང་བ / གོང་ཚད་ཎ་བུ / བསྡར་ནི / འཕར་མཆོང་ / འཕར་མཆོང་ཆུལ་ནི / འཕར་ནི / ཕེང་ནི / ས་ར་ནི / ཡར་འཕར་ནི

གོང་འཕེལ *noun*
gong pel

ᱯᱚᱨᱤᱱᱟᱢᱟᱭᱟ

paraiṇaāmaya

གོང་འཕེལ / འཕེལ་བཟུང / རིམ་བཟུང / གཤར་འཕྲོན / གཤར་བཟོ / ཡར་ཆུས / ཡར་སྐྱེད / ཡར་འཕར / བཟོ་བསྐྲན་གོང་འཕེལ

ᱵᱤᱠᱟᱥᱟᱭᱟ

vaikaāśaya

གོང་འཕེལ / འཕེལ་བཟུང / རིམ་བཟུང / གཤར་འཕྲོན / གཤར་བཟོ / ཡར་ཆུས / ཡར་སྐྱེད / ཡར་འཕར / བཟོ་བསྐྲན་གོང་འཕེལ

ᱵᱚᱨᱫᱷᱟᱱᱟᱭᱟ

varadhanaya

གོང་འཕེལ / འཕེལ་བཟུང / རིམ་བཟུང / གཤར་འཕྲོན / གཤར་བཟོ / ཡར་ཆུས / ཡར་ཁྱེད་ནི / ཡར་ཆུས / ཡར་འཕར / ཡར་འཕར་ནི / ཡར་འཕེལ་ནི / ཡར་ས་ཏང / ཡར་ལས་ཀྱི / བཟོ་བསྐྲན་གོང་འཕེལ / ཡར་འཕེག ཡར་འཕེལ

ᱥᱚᱢᱵᱚᱨᱫᱷᱟᱱᱟ

saṁvaradhana

མཏུན་སྐྱོང / གོང་འཕེལ / ཐོན་སྐྱོང / འཕེལ་བཟུང / རིམ་བཟུང / གཤར་འཕྲོན / གཤར་བཟོ / ཡར་ཆུས / ཡར་སྐྱེད / ཡར་འཕར / ཡར་འཕེལ / བཟོ་བསྐྲན་གོང་འཕེལ

ᱯᱷᱨᱟᱜᱟᱛᱤ

paragatai

མཏུན་སྐྱོང / གོང་འཕེལ / ཐོན་སྐྱོང / གཤར་འཕྲོན / གཤར་བཟོ / ཡར་ཆུས / ཡར་འཕར / བཟོ་བསྐྲན་གོང་འཕེལ / མཏུན་སྐྱོང / ཐོན་སྐྱོང / ཡར་དཔག / ཡར་ཆུས / ཡར་འཕར

གོང་འཕེལ་འགྱོ་ནི *verb*
gong pel gyo ni

ᱞᱮᱡᱟᱱᱟᱭᱟ

yaeājanaāva

འབད་འདོད / འཕྲལ་ནི / ཆ་རོགས / མཆོད་ནི / དང་ལེན་འབད་ནི / ས་ཁོ་འཆར / ས་ཁོ་འཆར་བཏུགས་ནི / ས་ཁོ་ཚོད / ས་ཁོ་བཅུད / ས་ཁོ་ས་རམ / འཕྲལ་སྐྱོང / གོང་འཕེལ་འགྱོ་ནི / འཕྲལ་སྐྱོང / ཐུ་བཞག / ཕྱིན་འདོད / ཕྱིན་མི / ཕྱིན་བདུན / ལས་ཚོགས / མར་ལས / ནང་འཛིགས / ངེས་པ / ངེས་གཏན / སྐྱིང་རྩེ / ཐུ་ཚེ / ཐུ་ཁ / ཕྱལ་འདོད / ཕྱལ་ནི / རིན་བདུན / ས་ཆགས་ཤུགས / བཤད་ནི / ས་ར་ནི / ཐག་ལས / ཐག་ཚོད / ཐག་ནན་འབེལས་བཟོ་པ / ཐྲོང་ནི / ཚོད་འཛིགས / གསོ་ཁ

ᱯᱤᱭᱟᱡᱟᱭᱟᱨᱟ

paiyavara

འབད་ཐང / བང་ལེན / བང་ལེན་འབད་ནི / ས་ཁོ་འཆར་བཏུགས་ནི / འཕྲལ་སྐྱོང / གོ་རིམ / གོམ / གོམ་ཐྲོ་ཐང / གོམ་ཚད / གོང་འཕེལ་འགྱོ་ནི / འཕྲལ་སྐྱོང / འགྱོ་ཐང / ཐུ་ཁེན / ཐུ་བཞག / ཕྱིང་ལས / ལས / ལས་ཚོགས / ལེའུ / ངལ་བ་ཤས / ཐྲར་ནི / ཐྲོ་ནི / རིམ་ཤ / བཤད་ནི / ས་ར་ནི / ཐབས་ཤེས / ཚེམ་སྐྱས / ཚེམ་ཤ / གཡོ་འགྱལ / ཞུ་ནི / ཐུ་བཞག ཐྲར་ས་ར

གོང་ཚད *noun*
gom tsé

ᱯᱤᱭᱟᱡᱟᱭᱟᱨᱟ

paiyavara

འབད་ཐང / བང་ལེན / བང་ལེན་འབད་ནི / ས་ཁོ་འཆར་བཏུགས་ནི / འཕྲལ་སྐྱོང / གོ་རིམ / གོམ / གོམ་ཐྲོ་ཐང / གོམ་ཚད / གོང་འཕེལ་འགྱོ་ནི / འཕྲལ་སྐྱོང / འགྱོ་ཐང / ཐུ་ཁེན / ཐུ་བཞག / ཕྱིང་ལས / ལས / ལས་ཚོགས / ལེའུ / ངལ་བ་ཤས / ཐྲར་ནི / ཐྲོ་ནི / རིམ་ཤ / བཤད་ནི / ས་ར་ནི / ཐབས་ཤེས / ཚེམ་སྐྱས / ཚེམ་ཤ / གཡོ་འགྱལ / ཞུ་ནི / ཐུ་བཞག ཐྲར་ས་ར

གོམ *noun*
gom

ᱯᱤᱭᱚᱨ

paiyavara

འབད་ཐང / བང་ལེན / བང་ལེན་འབད་ནི / ས་ཁོ་འཆར་བཏུགས་ནི / འཕྲལ་སྐྱོང / གོ་རིམ / གོམ / གོམ་ཐྲོ་ཐང / གོམ་ཚད / གོང་འཕེལ་འགྱོ་ནི / འཕྲལ་སྐྱོང / འགྱོ་ཐང / ཐུ་ཁེན / ཐུ་བཞག / ཕྱིང་ལས / ལས / ལས་ཚོགས / ལེའུ / ངལ་བ་ཤས / ཐྲར་ནི / ཐྲོ་ནི / རིམ་ཤ / བཤད་ནི / ས་ར་ནི / ཐབས་ཤེས / ཚེམ་སྐྱས / ཚེམ་ཤ / གཡོ་འགྱལ / ཞུ་ནི / ཐུ་བཞག ཐྲར་ས་ར

གོམ་ཚད *noun*
gom tsé

ᱯᱤᱭᱚᱨ

paiyavara

འབད་ཐང / བང་ལེན / བང་ལེན་འབད་ནི / ས་ཁོ་འཆར་བཏུགས་ནི / འཕྲལ་སྐྱོང / གོ་རིམ / གོམ / གོམ་ཐྲོ་ཐང / གོམ་ཚད / གོང་འཕེལ་འགྱོ་ནི / འཕྲལ་སྐྱོང / འགྱོ་ཐང / ཐུ་ཁེན / ཐུ་བཞག / ཕྱིང་ལས / ལས / ལས་ཚོགས / ལེའུ / ངལ་བ་ཤས / ཐྲར་ནི / ཐྲོ་ནི / རིམ་ཤ / བཤད་ནི / ས་ར་ནི / ཐབས་ཤེས / ཚེམ་སྐྱས / ཚེམ་ཤ / གཡོ་འགྱལ / ཞུ་ནི / ཐུ་བཞག ཐྲར་ས་ར

གོམ་འདྲིས *noun*
gom dri

ᱩᱛᱩᱵᱟᱱᱟ

utasavaya

ཚོས་ཐོག་ཨང་ཐོ / ཆ་ཀ / འགྲོ་ལུགས / དུས་ཐོན / ཨང་ཐོ / ཐོམ་འདིས / ཐུ་ཐོ / ཐུང་ཆུན / ཐུང་རིམ / ཆུན / ལས་རིམ / ལུགས་ཐོལ / རིམ་ཐྲ / རྡེན་འབྲེལ / ཚེད་འགན་ལས་རིམ / ཚོང་ཐྲོད / ཚོང་མཁྲོན

གོམ་པོ་ཐང *noun*
gom po tang

ᱯᱤᱭᱚᱨ

paiyavara

འབད་ཐང / བང་ལེན / བང་ལེན་འབད་ནི / ས་ཁོ་འཆར་བཏུགས་ནི / འཕྲལ་སྐྱོང / གོ་རིམ / གོམ / གོམ་ཐྲོ་ཐང / གོམ་ཚད / གོང་འཕེལ་འགྱོ་ནི / འཕྲལ་སྐྱོང / འགྱོ་ཐང / ཐུ་ཁེན / ཐུ་བཞག / ཕྱིང་ལས / ལས / ལས་ཚོགས / ལེའུ / ངལ་བ་ཤས / ཐྲར་ནི / ཐྲོ་ནི / རིམ་ཤ / བཤད་ནི / ས་ར་ནི / ཐབས་ཤེས / ཚེམ་སྐྱས / ཚེམ་ཤ / གཡོ་འགྱལ / ཞུ་ནི / ཐུ་བཞག ཐྲར་ས་ར

གོམ་ཐྲོ་ནི *verb*
gom po ni

ᱨᱚᱦᱚᱱᱜ

maāratau

ཐྲི་ཐ་གསུམ་པ / བཐེ་ནི / ཐོར་ནི / གོམ་ཐྲོ་ནི / འགྱོ་ཐང / མཐྲོགས་འགྲུལ / མཐྲོགས་ཐྲོང་འབད་ནི / ཆུག་འགྲོ་ནི / ཀུ་འགྲུལ / ལྟ་འབད་ནི / ལས་འགྲུལ་ཆུབ་ནི / ལས་འགྱོ་ནི / ངོ་ཚོལ་འགྲུལ་ཐྲོང / ངོ་ཚོལ་ཐ་ཁ་འགྲོལ / རིམ་འགྲོལ / ཐ་ཐྲོག་ནི / ཐ་ཐྲོག་འགྱོ་ནི

གོན་ཆུང *noun*
gön chung

ᱯᱤᱯᱤᱡᱷᱱᱟ

paipaiñaña

གོན / གོན་ཆུང

གོམ *noun*
gom

ᱯᱤᱭᱚᱨ

paiyavara

འབད་ཐང / བང་ལེན / བང་ལེན་འབད་ནི / ས་ཁོ་འཆར་བཏུགས་ནི / འཕྲལ་སྐྱོང / གོ་རིམ / གོམ / གོམ་ཐྲོ་ཐང / གོམ་ཚད / གོང་འཕེལ་འགྱོ་ནི / འཕྲལ་སྐྱོང / འགྱོ་ཐང / ཐུ་ཁེན / ཐུ་བཞག / ཕྱིང་ལས / ལས / ལས་ཚོགས / ལེའུ / ངལ་བ་ཤས / ཐྲར་ནི / ཐྲོ་ནི / རིམ་ཤ / བཤད་ནི / ས་ར་ནི / ཐབས་ཤེས / ཚེམ་སྐྱས / ཚེམ་ཤ / གཡོ་འགྱལ / ཞུ་ནི / ཐུ་བཞག ཐྲར་ས་ར

གོམ་ཤི *noun*
gom shi

ᱯᱩᱨᱩᱫᱟᱫᱟ

pauraudada

གོམས་གཤིས / ཐུག་ལང / ལང་ཁོར / ངང་གཤིས / གཤིས་ཐྲོད

ᱥᱚᱢᱚᱢᱟᱛᱟ

samamata

ཐྲིག་ཁྱིམས / འགྲོ་ལུགས / དགོས་ངེས་ཚད་གཞི / གོམས་གཤིས / ལག་ལུགས / གནས་ཚད / ཚད་གཞི / བཅུ་ཐང / ཚུལ

གོམས་འདྲིས *noun*
gom dri

ᱮᱫᱩᱱᱟᱱᱟ

aňdaunana

གོམས་འདྲིས / ཤེས་ཐ / ཡོན་ཏན

ᱫᱮᱱᱩᱢᱟ

daænauma

ཆ་བཞག་ནི / འཚར་ལྡང / འཛོད་པ / གོམས་འདྲིས / གོ་ཅ / ཐྲོལ / ཆུས་ཤེས་ནི / ཏ་གོ་ནི / ཐུས / ཐྲོ་རིག / ཕེང་གཏམ་འཛོད་ནི / གནས་ཐྲལ / ངོས་གཏམ་ཤན / ལས་ཀ / ཐལ་ལུགས / མཚོ་བསམ / ལས་ཀ / ལས་ཀ / ལས་ཆ / ལས་ཆ / ལས་ཆ / ལ / ལ / ལ

གོམ་པ་ *adj*

ས།མས།

ཚ་ཐུག
'གཅང་མེ་གི།གནས།ཚུལ་གསར།ར།
gowa da sem tsa tuk tang ni gi né tsül sarpa

താപയ

taāpaya

འགྱན་བསྡུར / ཏོད / ཏོད / ཏོད་བཏགས / ཏོད་བཏགས་ནི / ཏོ་ཏོག་ཏོ / ཨ་མ་ཎ་ཏ / དགའ་ཏོག་ཏོ / གོམ་པ་ལེམ ས་ཚ་ཐུག་གཅང་མེ་གི།གནས།ཚུལ་གསར།ར། / ཐུམས།ལེམས།ཅན / སྐད་གྲགས / ལ་ཚ་ཏ།གས / མེ / གནས་ཚུལ་ཚ་ཏོམ / ཐུན་གྲགས / ཚ་ཏོད / ཚ་ཏོད་རན་ཏོག་ཏོ / ཚ་ལག་ཅ / ཚ་ཏོག་ཏོ / ཚ་ཏོམ / ཚ་ཏོམ་བཟོ་ནི / ཚ་དཔ / ཚ་བ / བརྟེ་ལེམས་ཅན / ཚོས་གཞི་བང་ཐུ་སྐད་ས ིམས།བར་འབབ་ཏོག་ཏོ་འབད་མི / ཀཚུབ་ཏ།གས / ཡོངས་གྲགས / ལྷ་ལག ཀནས་ཐུང་ས་ཐུ་ཏ / ཚ

ഉണുസ്സുമ്മി

uṇausauma

འགྱན་བསྡུར / ཏོད / ཏོད / ཏོད་བཏགས / ཏོད་བཏགས་ནི / ཏོ་ཏོག་ཏོ / ཨ་མ་ཎ་ཏ / དགའ་ཏོག་ཏོ / གོམ་པ་ལེམ ས་ཚ་ཐུག་གཅང་མེ་གི།གནས།ཚུལ་གསར།ར། / ཐུམས།ལེམས།ཅན / སྐད་གྲགས / ལ་ཚ་ཏ།གས / མེ / གནས་ཚུལ་ཚ་ཏོམ / ཐུན་གྲགས / ཚ་ཏོད / ཚ་ཏོད་རན་ཏོག་ཏོ / ཚ་ལག་ཅ / ཚ་ཏོག་ཏོ / ཚ་ཏོམ / ཚ་ཏོམ་བཟོ་ནི / ཚ་དཔ / ཚ་བ / བརྟེ་ལེམས་ཅན / ཚོས་གཞི་བང་ཐུ་སྐད་ས ིམས།བར་འབབ་ཏོག་ཏོ་འབད་མི / ཀཚུབ་ཏ།གས / ཡོངས་གྲགས / ལྷ་ལག ཀནས་ཐུང་ས་ཐུ་ཏ / ཚ

གོས་ཆེན *noun*

gö chen

සැටින්

saæṭaina

གོས་ཆེན / འཇམ་ལྷ་རས་ཆ

གོ་སྐབས *noun*

go kap

පිවිසුම

paivisauma

བཅའ་མར་གཏོགས་པ / བཅའ་མར་གཏོགས་དབང / གྲངས་འཕྲོལ / ཐུལ་གཏོགས / འཕྲོལ་སྟོང / འཕྲོལ་ས / འཕྲོལ་དབང / འཕྲོལ་ཤུགས / གོ་སྐབས / ཐུལ་ལར་འཕྲོལ་དབང / ལྟོ་ལས / ཕྱོད་ཚུགས་པའི་ལས / ནང་འཕྲོལ / ཕོ་བཀོད

പ്രവേശ

paravaeśa

བཅའ་མར་གཏོགས་པ / བཅའ་མར་གཏོགས་དབང / གྲངས་འཕྲོལ / ཐུལ་གཏོགས / འཕྲོལ་སྟོང / འཕྲོལ་ས / འཕྲོལ་དབང / འཕྲོལ་ཤུགས / གོ་སྐབས / ཐུལ་ལར་འཕྲོལ་དབང / ལྟོ་ལས / ཕྱོད་ཚུགས་པའི་ལས / ནང་འཕྲོལ / ཕོ་བཀོད

གྱང་ཤུག *noun*

gyang shuk

ഉഷ്ണതാവയ

uṣaṇatavaya

ཏོད་ཤུགས / ཐུང་ཤུགས / བསེལ་ཏོད་ཚད

ദഷ്ട

daṣaṭa

དཀ་ཐུན་གི / ཐུང་ཤུགས / རྒྱག་གི / ནུས་པ་འཚོན་གི / ས་བཏབ་གི

གྱང་ཤུམ་ཤུམ *adj*

gyang shum shum

അമിഹിരി

amaihairai

གང་ཤུ།ཤ།ཤ / ཐུང་ཤུམ་ཤུམ / ལག་ཏུགས / ལག་ཏ།ག་ཏ / ཚོད་ནི་ནི / ཐོ་ཡམ

തിത്ത

taitata

གང་ཤུ།ཤ།ཤ / ཐུང་ཤུམ་ཤུམ / ལག་ཏུགས / ལག་ཏ།ག་ཏ / ཚོད་ནི་ནི / ཐོ་ཡམ

གྱང་ *noun*

gyang

താപ്പയെൻ്

taāpapayaena

བར་ / ཐུང་ / ཁྱེགས

വൈാള്

vaeāla

བར་ / ཐུང་ / ཁྱེགས

གྱང་ཁ *noun*

gyang kha

ഹഃദയ

haeḍaya

ཨང་ལེག / ཆགས་ནི / འཇ་རིས / བཟློག་ནི / ཐུང་ས་ཀ / འཚུང་ནི / ཁྱད་ཆོས / ཁྱད་ཆུས / མི་མིང་གཅིག་ཅན / ངོ་པོ / ཡར་རིས / ཤར་ནི / བཏགས་ནི / དཏྲིལས / བཟོ་བགོད་འབད་ནི / བཟོ་ཆུམ / བཟོ་ནི / བཟོ་ལྟ / བཟོ་དབྱིལས / གཟུགས་རིས / གཟུགས་གཞི / ཨང་ལེག ཨང་ཁྱེས

പ്രരബലതാവയ

parabalataāvaya

ཐུང་ས་འཚོར / ཕྱིང་ཕྱིང / ཐུང་ས་ཀ / ལེ་ཚོ / ནུས་ཤ / ནུས་ཤུགས / ཕྱེང་ཕྱོས / ཤུགས / ཕྱོས་ཤུགས / ཚེ / ཡོན་ཏན

പ്രരചണ്ഡതാവയ

paracaṇaḍatavaya

བང་བཙོང་ནི / འབད་བཙུག་ནི / ཕྱོགས་ཐུབ / ཐེ / འཛོད་ཤུགས / ཐུང་ས་འཚོར / ཕྱིང་ཕྱིང / ཐུང་ས་ཀ / ལེ་ཚོ / ཕྱོག་ཤུགས / དཀག་ངལ་ངང་དམག་ཐེ་ཕྱ་ཏ / མི་དང་ཆུ་ལ་ལས་ཕྱ་ཏ / གཞོད་འཚེ / ནུས་ཤ / ནུས་ཤུགས / ཕྱེང་ཕྱོས / ཤུགས / ཐལ་ངལ་ཐུགས / ཕྱོས / ཕྱོས་ཅན / ཕྱོས་ཤུགས / ཕྱོས་ཅན / ཕྱོས་ཤུགས / ཚེ / ཐུབ་ཕྱོང / ངང་ཆ / ངང་ཤུགས / ངང་ཚད / ངང་བཙོང་ནི / ཡོན་ཏན / ངག་ལག ངམག་མི

ഹിസ

haisa

ཐྲི་ཁྲབ / མཚོ / འཚོ་འཛིན / མཚུ་ཏོ / ཐུང་ས་ཀ / ཤ / ཤ་མཚོ / ལྷ་ཐྲིན་ནི / ཟླུང་ / ཐོན་ཚོང / གཙོ་འཛིན / ཁྱད་ཆོས / ཁ་ཤ / ངན / ངན་འཛིན / གཡོག་ཐོང་མི / ཐྲི་ཏོག ཆ

സ്വരൂപയക്ക്

savaraūpayaka

ཨང་ལེག / ཆགས་ནི / འཇ་རིས / བཟློག་ནི / ཐུང་ས་ཀ / འཚུང་ནི / ཁྱད་ཆོས / ཁྱད་ཆུས / མི་མིང་གཅིག་ཅན / གཟུགས་ཐང་ས / ངོ་པོ / ཡར་རིས / ཤར་ནི / བཏགས་ནི / དཏྲིལས / བཟོ་བགོད་འབད་ནི / བཟོ་ཆུམ / བཟོ་ནི / བཟོ་ལྟ / བཟོ་དབྱིལས / གཟུགས་རིས / གཟུགས་གཞི / ཨང་ལེག ཨང་ཁྱེས

സംഖ്യാവ

saṁkhayaāva

ཨང་གྲངས / ཨང་རྟགས / བཤད་སྒྲོར་ཀྱི་སྐབས / གྲངས / གྲངས་འཚོར / གོ་རིམ་ཨང་ / ཐུང་ས་ཀ / ཐུང་ས་ལའི་རྟགས / ཐུ་ཐུ་ཤུགས / ཐུ་ཐ / ཐ་ཤ / ཐ་ཤ / ཐ / ཐ / ཐ

རྒྱལ་ཁར་འཛུལ་དབང་ *noun*

gyel khar dzül wang

පිවිසුම

paivaisauma

བས་འཆར་གཏོགས་པ / བས་འཆར་གཏོགས་དབང་ / གྲངས་འཇུལ / ཐུལ་གཏོགས / འཇུལ་ལྷོ / འཇུལ་སྟོང / འཇུལ་བ / འཇུལ་དབང་ / འཇུལ་ཤུགས / གོ་སྒྲས / ཐུལ་ཁར་འཇུལ་དབང་ / ལྷོད་ལས / ལྷོད་ཚུགས་པའི་ལས / ནང་འཇུལ / ཐོ་བཀོད

පරවේශ

paravaeśa

བས་འཆར་གཏོགས་པ / བས་འཆར་གཏོགས་དབང་ / གྲངས་འཇུལ / ཐུལ་གཏོགས / འཇུལ་ལྷོ / འཇུལ་སྟོང / འཇུལ་བ / འཇུལ་ཤུགས / གོ་སྒྲས / ཐུལ་ཁར་འཇུལ་དབང་ / ལྷོད་ལས / ལྷོད་ཚུགས་པའི་ལས / ནང་འཇུལ / ཐོ་བཀོད

གྱི་ཁྱུང་གཡུ་པ *noun*

gyi chung yu pa

හැසිරවිය

haæsairavaiya

གྱི་ཡུ / གྱི་ཁྱུང་གཡུ་པ / ལག་བཤད / ལག་གཟུང་

གྱི་ཁྱུང་ *noun*

gyi chung

පිහියක්

paihaiyaka

གྱི་རིང་ *noun*

gyi ring

අසිපත

asaipata

གྱི་རིང་ / དཔའ་རྟགས / རལ་གྲི

කඩුවක්

kaḍauvaka

སྒོ་གཟུགས / གྱི་རིང་ / དཔའ་རྟགས / རལ་གྲི

གྱིབ *noun*

gyip

රබර්

rabara

ཀྱིབ / ཕེགས་ལུས / ཕེགས་བསྐྱུ

གྱིབ་གཱང་ *noun*

gyip den

මෙට්ට

maeṭaṭa

འཚོ་གཱང / ཀྱིབ་གཱང

གྱིབ་མ *noun*

gyip ma

ඡායා

chaāyaā

ཀྱིབ་མ / ཕྱེས་འཇུག་པ / གནོག་ཏུང་ / སྐང་བརྟན་དང་ཀྱིབ་མ་སྐྱ་ཤ / དངོས་མེད / བཅེལ་གྲིབ / ཉིང་བཏབ་མི / དབང་གཙོན / ཙཱ་ཙོ་ཙེག ཏུམ་གྱ་ཙེག / ཙཱ་ཙོ་ཙེག ཏུམ་གྱ་ཙེག བརྒྱད་སྐུལ

གྱིབ་མ་ཕོག་ནི *verb*

gyip ma pok ni

විසි

vaisai

ཀྱིབ་མ་ཕོག་ནི / བཀོ་ནི / བཀོ་བཞག་ནི / རྒྱབ་ནི / ཚུགས་ནི / ཚུགས་ཁོ་ནི / ཉེ་ཤ / འཚང་ནི / ཐོ་ཆུ་ཤ / གཡུག་ཁོ་ནི

གྱིབ་རྡོབ *noun*

gyip dop

බාල්දිය

baāladaiya

ཆུགས་རྡོབ / རྡོབ / ཀྱིབ་རྡོབ

གྱིབ་ཨ་ལུ *noun*

gyip a lu

බෝනික්කා

baeānaikakaā

ཀྱིབ་ཨ་ལུ / ཁྲིང་ཙོའི་ཨ་ལུ

གྱིམ་ཙེ *noun*

gyim tsé

කතුර

kataura

གྱིས *prep*

gyi

බැහැරවන

baæhaæravana

ཕྱོ་ལོགས་ཀ / ངོ་ལྷོ་ཚུན་ཚོད / ངོ་ཚུན / དེ་ལས / གོས / ཀུ / ཀྱིས / བརྒྱུད་དེ / ཁར / ཀྱིས / ལས / ལུ / ནམ་ལས / ནས / ཉེ་འདབས / ཡིས / ཟུར་ཀ

ඇතුලට

ætaulaṭa

ཕྱི་ལོགས་ཀ / བསྡུར་ལུ / གོས / ཀུ / ཀྱིས / བརྒྱུད་དེ / སྐབས་ལུ / ཁར / སྐོར་ལས / ཀྱིས / ལ་སོགས་པ་བཟུམ / ལུ / ནང་ / ནང་འགོད / ནང་འགོད་ལུ / ནང་ལུ / ནང་ན / ནང་ན་ལུ / ཉེ་འདབས / ཐོག་ལུ / ཡིས / ཟུར་ཀ

සිට

saiṭa

ཕྱི་ལོགས་ཀ / ངོ་ལྷོ་ཚུན་ཚོད / ངོ་ཚུན / དེ་ལས / གོས / ཀུ / ཀྱིས / བརྒྱུད་དེ / ཁར / ཀྱིས / ལས / ལུ / ནམ་ལས / ནས / ཉེ་འདབས / བཏེན་ཏེ / ཡིས / ཟུར་ཀ

හරහා

harahaā

ཕྱི་ལོགས་ཀ / གོས / ཀུ / ཀྱིས / བརྒྱུད་དེ / ཁར / ཀྱིས / ལུ / ཉེ་འདབས / བཏེན་ཏེ / ཡིས / ཟུར་ཀ

විසින්

vaisaina

ཕྱི་ལོགས་ཀ / ཕྱོགས་ལུ / ཕྱོགས་ལུ / གོས / ཀུ / ཀྱིས / བརྒྱུད་དེ / ཁ་ཕྱག་ལུ / ཁ་ཕྱག་ལུ / ཁར / ཀྱིས / ལུ / ཉེ་འདབས / ཕྱག་ལུ་ལོགས / ཚུན / ཚུན་ཚོད / ཡར་ཐོག་ཀྱིས / ཡར་ཐོག་ལུ / ཡིས / ཟུར་ཀ / གནས་གཤི་ལྷོ་ཤར་ཡིན / ཟླ་ཤ / ཤ་ཀ

ඉදිරියේ

maædaina

ཕྱི་ལོགས་ཀ / གོས / ཀུ / ཀྱིས / བརྒྱུད་དེ / ཁར / ཀྱིས / ལུ / ཉེ་འདབས / བཏེན་ཏེ / ཡིས / ཟུར་ཀ

දක්වා

dakavaā

ཕྱི་ལོགས་ཀ / ཕྱོགས་ལུ / ཕྱོགས་ལུ / ངོ་ལྷོ་ཚུན་ཚོད / ངོ་ཚུན / དེ་ལས / བསྐྱང་ལུ / གོས / ཀུ / ཀྱིས / བརྒྱུད་དེ / སྐབས་ལུ / ཁ་ཕྱག་ལུ / ཁ་ཕྱག་ལུ / ཁར / སྐོར་ལས / ཀྱིས / ལ་སོགས་པ་བཟུམ / ལས / ལུ / ནམ་ལས / ནས / ཉེ་འདབས / ཕྱག་ལུ་ལོགས / ཐོག་ལུ / ཚུན / ཚུན་ཚོད / ཡར་ཐོག་ཀྱིས / ཡར་ཐོག་ལུ / ཡིས / ཟུར་ཀ / གནས་གཤི་ལྷོ་ཤར་ཡིན / ཟླ་ཤ / ཤ་ཀ

දී

daī

ཕྱི་ལོགས་ཀ / བསྐང་ / བསྐང་ལུ / གོས / ཀུ / ཀྱིས / བརྒྱུད་དེ / སྐབས / སྐབས་ལུ / སྐབས་ལུ / ཁར / སྐོར་ལས / ཀྱིས / ལ་སོགས་པ་བཟུམ / ལུ / ནང་ / ནང་འགོད / ནང་འགོད་ལུ / ནང་ལུ / ནང་ན / ནང་ན་ལུ / ངོ་ཐོག་ལུ / ཉེ་འདབས / རིང / རིང་ལུ / ཐོག་ལུ / ཡིས / ཟུར་ཀ

ඉවතට

ivataṭa

ཕྱི་ལོགས་ཀ / ཕྱི་ཁ་ལུ / ཕྱི་ཁ / ངོ་ལྷོ་ཚུན་ཚོད / ངོ་ཚུན / དེ་ལས / གོས / ཀུ / ཀྱིས / བརྒྱུད་དེ / ཁ / ཀྱིས / ལས / ལུ / ནམ་ལས / ནས / ཉེ་འདབས / ཡིས / ཟུར་ཀ

ඔසස්සේ

osasae

ཕྱོ་ལོགས་ཀ / གོས / ཀུ / ཀྱིས / བརྒྱུད་དེ / ཁ / ཀྱིས / ལུ / ཉེ་འདབས / བཏེན་ཏེ / ཡིས / ཟུར་ཀ

ලබාගත්

labaāgata

ཕྱོ་ལོགས་ཀ / ངོ་ལྷོ་ཚུན་ཚོད / ངོ་ཚུན / དེ་ལས / གོས / ཀུ / ཀྱིས / བརྒྱུད་དེ / ཁ / ཀྱིས / ལས / ལུ / ནམ་ལས / ནས / ཉེ་འདབས / ཡིས / ཟུར་ཀ

གྱེན *noun*

gyen

බැවුම

baævauma

ཀྱེན / ཟུར

གྱོག་མོ *noun*

gyok mo

කුහුඹු

kauhauṁbau

གྱོང་པོ *adj*

gyong po

උග

uga

དམ་དམ / དམ་ཏུགས / བདེན་པའི / ལྷིག་དམ་ཏུགས / ལྷིག་ལུ་གནས་མེ / ཐུ་ཆུབ / ཁྱོང་པོ / ལུ་ལག / གནས་ཚུལ་ཤ་ཤ / ངོ་མ / ངོ་མའི / ཤུགས་ཅན / ཁྲིམས་ཕ་ཤ / ཁྲོ་གཏུམ་ཅན / ཚལས་ཆེན / འཚུབ་ཏུགས / གཏུམ་ཏུགས / ལུ་ལག་ཏན / ས་ཀྱག ས་ཀྱག་ཀ

වේදනාකාරී

vaedanaākaāraī

ཕྱི་པ / བདེན་པའི / ཁྱོང་པོ / ཕྱིང་ཅན / དཀའ་ཐུབ་ཅན / ལུ་ལག / ནན་ཏག་ཅན / གནས་ཚུལ་ཤ་ཤ / ངོ་མ / ངོ་མའི / ཤུགས་ཅན / ཐུགས་པགས་པ / ལུ་ལག་ཏན / ནན་ཏག་ཅན / ས་ཀྱག ས་ཀྱག་ཀ

දැෂ්කර

*dauṣakara

ཕྱི་པ / ཏམ་ཏམ / ཏམ་ཏུགས / བདེན་པའི / ཕྱིང་ཕྱིང་ / གར་ཏུགས / ཁྱོང་པོ / འཚམ་ཁོར་ཁོ་མེད་པ / ཕྱིང་ཅན / ཕུ་པགས་པ / དཀའ་ཐུབ་ཅན / ལུ་ལག / ནན་ཏག་ཅན / གནས་ཚུལ་ཤ་ཤ / ངོ་མ / ངོ་མའི / ཤ་ཏུགས / ཤུགས་ཅན / ཐུགས་པགས་པ / ལུ་ལག / ནན་ཏག་ཅན / ས་ཀྱག ས་ཀྱག་ཀ

උග්‍රර

ugara

ཏམ་ཏམ / ཏམ་ཏུགས / བདེན་པའི / ལྷིག་ལུ་ལག / ལྷིག་ལུ་ལག / ལྷིག་ལ / ལ / ལ /

གྱོན་ནི *verb*

gyön ni

පළඳින්න

paḷaṅdainana

འཇᴜᴅ་ནི / རྒྱན་ཆ་བཏᴅགས་ནི / གྱོན་ནི / མེདཔ་འགྱོ་ནི

གྱོས *noun*

gyö

දැනුම

daænauma

ཆ་བཞག་ནི / འཆར་སྒང་ / འཇᴜᴅ་པ / གོ�ས་འཇᴜᴅ / ཇ་གོ་ནི / ཐུན / རྒྱུས་ཤེས་ནི / ཇ་གོ་ནི / ཐུན / ཐོ་རིག / མིང་གཏམ་འཛིས་ནི / གནས་སྐབས / ངོས་འཛིན་ནི / མཚོ་ལྟགས / མཚོ་བསམ / བསམ་འཆར / བསམ་ཐོ / བསམ་ཚུལ / ཤེས་བྱ / ཤེས་ནི / ཤེས་པ / ཐབས་ཤེས / ཕྱགས་བསམ / དཔྱ་བ་ཐེ་ནི / ཡོན་ཏན / ཐོ་རིག ངོན་ངག ངམིགས་ངོན

අදහස

adahasa

འཆར་སྒང་ / འཇᴜᴅ་པ / གོ་བ / ཐུན / ཐུན / ཐོ་རིག / གནས་སྐབས / མཚོ་ལྟགས / མཚོ་ལྟགས / བསམ་འཆར / བསམ་ཐོ / བསམ་ཚུལ / ཤེས་བྱ / ཤེས་ནི / ཐབས་ཤེས / ཕྱགས་བསམ / ཐོ་རིག ངོན་ངག ངམིགས་ངོན

གྱོས་ངན *noun*

gyö ngen

සැලැස්ම

saælaæsama

བཅᴅ་ཁྱིགས་རྒྱབ་ནི / འཆར་གཞི / འཆར་གཞི་བཏིང་ནི / འཆར་གཞི་བརྩམ་ནི / ཁྲོས་འཆར / ཁྲོས་ངན / ཁྲོས་བརྩམ་ནི / ལས་འཆར་བཟོ་ནི / པར་རིས / རི་མོ / ས་ཁྲ / སས་ཁྲ / ཆོས་གྲངས་བགོངས་ནི / གཡོ་འཆར

සිතියම

saitaiyama

བཅᴅ་ཁྱིགས་རྒྱབ་ནི / འཆར་གཞི / འཆར་གཞི་བཏིང་ནི / འཆར་གཞི་བརྩམ་ནི / ཁྲོས་འཆར / ཁྲོས་ངན / ཁྲོས་བརྩམ་ནི / ལས་འཆར་བཟོ་ནི / པར་རིས / རི་མོ / ས་ཁྲ / སས་ཁྲ / ཆོས་གྲངས་བགོངས་ནི / གཡོ་འཆར

කුමන්ත්‌රණ

kaumanataraṇa

ཁྲོས་ངན / ངན་འཆར / ངན་གཡོས / ཁྲོ་ཤུགས / ཁྲོ་བ / གཡོ་ཐབས

කුමන්ත්‌රණයක්

kaumanataraṇayaka

ཁྲོས་ངན / ངན་འཆར / ངན་གཡོས / ཁྲོ་ཤུགས / ཁྲོ་བ / གཡོ་ཐབས

ཁྲོས་བརྩམ་ནི *verb*

gyö tsam ni

සිතියම

saitaiyama

བཅᴅ་ཁྱིགས་རྒྱབ་ནི / འཆར་གཞི / འཆར་གཞི་བཏིང་ནི / འཆར་གཞི་བརྩམ་ནི / ཁྲོས་འཆར / ཁྲོས་ངན / ཁྲོས་བརྩམ་ནི / ལས་འཆར་བཟོ་ནི / པར་རིས / རི་མོ / ས་ཁྲ / སས་ཁྲ / ཆོས་གྲངས་བགོངས་ནི / གཡོ་འཆར

සැලැස්ම

saælaæsama

བཅᴅ་ཁྱིགས་རྒྱབ་ནི / འཆར་གཞི / འཆར་གཞི་བཏིང་ནི / འཆར་གཞི་བརྩམ་ནི / ཁྲོས་འཆར / ཁྲོས་ངན / ཁྲོས་བརྩམ་ནི / ལས་འཆར་བཟོ་ནི / པར་རིས / རི་མོ / ས་ཁྲ / སས་ཁྲ / ཆོས་གྲངས་བགོངས་ནི / གཡོ་འཆར

གྲ་དུམ *noun*

dra dum

කල්ලි

kalalai

ཚགས་དུམ / ཁ་ཏུམ

ཁ་བཟློག་མི་ནི *verb*

dra drik ni

සාදානම්

saūdaānama

འཆར་གཞི་གཏིང་ནི / ཁ་ཟློག་འབད་ནི / ཁ་ཟློག་རྒྱབ་ནི / ཁ་བཟློག་ནི / གོ་རིམ་བཟློག་ནི / ཐུན་ཐྲོར་ནི / ཐྲོ་འབད་ནི / བཞིས་ཐྲོ་འབད་ནི

ཁ་ཟློག་འབད་ནི *verb*

dra drik bé ni

ගිහි

gaihai

ཐོང་ཁྱིམ / ཐོང་ས / ཐོང་ཁྱི / ཁ་ཟློག་འབད་ནི / བཀལ་ནི / ལ་འཁན / ཐུབ་ནི / ཁན་ས / ཁན་ངོ་བོ་ནི / ས་ཁར་བཞགས་ནི / ས་ཁན་ / བཅᴅགས་ནི / བཞགས་ནི / ཁལ་ཁ

සාදානම්

saūdaānama

འཆར་གཞི་གཏིང་ནི / ཁ་ཟློག་འབད་ནི / ཁ་ཟློག་རྒྱབ་ནི / ཁ་བཟློག་ནི / གོ་རིམ་བཟློག་ནི / ཐུན་ཐྲོར་ནི / ཐྲོ་འབད་ནི / བཞིས་ཐྲོ་འབད་ནི

ཁ་ཟློག་རྒྱབ་ནི *verb*

dra drik kyap ni

සාදානම්

saūdaānama

འཆར་གཞི་གཏིང་ནི / ཁ་ཟློག་འབད་ནི / ཁ་ཟློག་རྒྱབ་ནི / ཁ་བཟློག་ནི / གོ་རིམ་བཟློག་ནི / ཐུན་ཐྲོར་ནི / ཐྲོ་འབད་ནི / བཞིས་ཐྲོ་འབད་ནི

གྲང་ངར་ཅན *adj*

drang ngar chen

ලබනව

labanava

གྲང་ངར་ཅན / གྲང་བསིལ / ཁོང་གི་ས / བསིལ་ཏོང་ཏོ / ཚ་རིམས

සීතල

saītala

གྲང་ངར་ཅན / གྲང་བསིལ / ཁོང་གི་ས / བསིལ་ཏོང་ཏོ / ཚ་རིམས

གྲང་བསིལ *noun*

drang sil

ලබනව

labanava

གྲང་ངར་ཅན / གྲང་བསིལ / ཁོང་གི་ས / བསིལ་ཏོང་ཏོ / ཚ་རིམས

සීතල

saītala

གྲང་ངར་ཅན / གྲང་བསིལ / ཁོང་གི་ས / བསིལ་ཏོང་ཏོ / ཚ་རིམས

གྲང་ས *noun*

drang

සංඛ්‌යාව

saṁkhayaāva

ཨང་གྲངས / ཨང་རྟགས / བཤད་སྒྲོར་ཀྱི་སྐབས / གྲངས / གྲངས་འབེར / གོ་རིམ་ཨང་ / ཀྱང་ས་ཁ / ཀྱང་ཁའི་རྟགས / ཐུ་ཁབས་ཀྱི་ཨང་ཀ / ཁ་ཡིག་ཆོག་དང་ཨང་ཆོག་ཤུ་ཀུ / གསར་ཨོག་ཆོག་ཏུ / ཐོན་ཏུ / ཕོ་ཨ / ཐོ་ཡིག

අංකය

aṁkaya

ཨང་གྲངས / ཨང་རྟགས / བཤད་སྒྲོར་ཀྱི་སྐབས / གྲངས / གྲངས་འབེར / གོ་རིམ་ཨང་ / ཀྱང་ས་ཁ / ཀྱང་ཁའི་རྟགས / ཐུ་ཁབས་ཀྱི་ཨང་ཀ / ཁ་ཡིག་ཆོག་དང་ཨང་ཆོག་ཤུ་ཀུ / གསར་ཨོག་ཆོག་ཏུ / ཐོན་ཏུ / ཕོ་ཨ / ཐོ་ཡིག

බලවත්

balavata

འཚོར་ཆེན / ཕྱུག་པོ / གྲངས / གྲངས་མང་ / ཁྱོང་ཁྱོང་ / ཐུག་ཐེག་པའི / འཚྭང་ཐིད་པའི / རྐང་ལྷོམ / རྐང་ཤུགས / རྐང་ཚ་ཏགས / ལེ་ཚོ་ཅན / ལེགས་ཤོམ / གཞོད་ཅན / ནུས་ཅན / ཁྱིང་སྟོབས་ཅན / ཤུགས་ཅན / ཏུན་ཏུན / ཁྱོབས་ཅན / ཁྱོབས་ཤུགས་ཅན / ཁན་ངོ་ཏོག་ཏོ / ངང་ཅན / ངང་ཚུགས་ཅན / ཀློག་ཏུ / ཕ་ཡ / ཐ་ཡ

බලසම්පන්න

balasamapanana

འཚོར་ཆེན / ཕྱུག་པོ / གྲངས / གྲངས་མང་ / ཁྱོང་ཁྱོང་ / ཐུག་ཐེག་པའི / འཚྭང་ཐིད་པའི / རྐང་ལྷོམ / རྐང་ཤུགས / རྐང་ཚ་ཏགས / ལེ་ཚོ་ཅན / ལེགས་ཤོམ / གཞོད་ཅན / ནུས་ཅན / ཁྱིང་སྟོབས་ཅན / ཤུགས་ཅན / ཏུན་ཏུན / ཁྱོབས་ཅན / ཁྱོབས་ཤུགས་ཅན / ཁན་ངོ་ཏོག་ཏོ / ངང་ཅན / ངང་ཚུགས་ཅན / ཀློག་ཏུ / ཕ་ཡ / ཐ་ཡ

ශක්‌තිමත්

śakataimata

འཚོར་ཆེན / ཕྱུག་པོ / གྲངས / གྲངས་མང་ / ཁྱོང་ཁྱོང་ / ཁྱོང་ཁྱོང་བཟོ་ནི / ཐུག་ཐེག་པའི / འཚྭང་ཐིད་པའི / རྐང་ལྷོམ / རྐང་ཤུགས / རྐང་ཚ་ཏགས / ལེ་ཚོ་ཅན / ལེགས་ཤོམ / གཞོད་ཅན / ནུས་ཅན / ཁྱིང་སྟོབས་ཅན / ཤུགས་ཅན / ཏུན་ཏུན / ཁྱོབས་ཅན / ཁྱོབས་ཤུགས་ཅན / ཁ་ཏགས་བཟོ་ནི / བཞན་ཏོག་ཏོ / ངང་ཅན / ངང་ཚུགས་ཅན / ཀློག་ཏུ / ཕ་ཡ / ཐ་ཡ

གྲང་ཐུགས *noun*

drang tok

සහභාගි

sahabhaāgai

གྲང་ས་གཏོགས / ཐུན་ས་གཏོགས

සහභාගිත්‌වය

sahabhaāgaitavaya

གྲང་ས་གཏོགས / ཐུན་ས་གཏོགས

གྲང་མང་ *adj*

drang mang

බලවත්

balavata

འཚོར་ཆེན / ཕྱུག་པོ / གྲངས / གྲངས་མང་ / ཁྱོང་ཁྱོང་ / ཐུག་ཐེག་པའི / འཚྭང་ཐིད་པའི / རྐང་ལྷོམ / རྐང་ཤུགས / རྐང་ཚ་ཏགས / ལེ་ཚོ་ཅན / ལེགས་ཤོམ / གཞོད་ཅན / ནུས་ཅན / ཁྱིང་སྟོབས་ཅན / ཤུགས་ཅན / ཏུན་ཏུན / ཁྱོབས་ཅན / ཁྱོབས་ཤུགས་ཅན / ངང་ཅན / ངང་ཚུགས་ཅན / ཀློག་ཏུ / ཕ་ཡ / ཐ་ཡ / ཐ་ཡ ཕ་ཁ

බලසම්පන්න

balasamapanana

འཚོར་ཆེན / ཕྱུག་པོ / གྲངས / གྲངས་མང་ / ཁྱོང་ཁྱོང་ / ཐུག་ཐེག་པའི / འཚྭང་ཐིད་པའི / རྐང་ལྷོམ / རྐང་ཤུགས / རྐང་ཚ་ཏགས / ལེ་ཚོ་ཅན / ལེགས་ཤོམ / གཞོད་ཅན / ནུས་ཅན / ཁྱིང་སྟོབས་ཅན / ཤུགས་ཅན / ཏུན་ཏུན / ཁྱོབས་ཅན / ཁྱོབས་ཤུགས་ཅན / ངང་ཅན / ངང་ཚུགས་ཅན / ཀློག་ཏུ / ཕ་ཡ / ཐ་ཡ

ශක්‌තිමත්

śakataimata

འཚོར་ཆེན / ཕྱུག་པོ / གྲངས / གྲངས་མང་ / ཁྱོང་ཁྱོང་ / ཁྱོང་ཁྱོང་བཟོ་ནི / ཐུག་ཐེག་པའི / འཚྭང་ཐིད་པའི / རྐང་ལྷོམ / རྐང་ཤུགས / རྐང་ཚ་ཏགས / ལེ་ཚོ་ཅན / ལེགས་ཤོམ / གཞོད་ཅན / ནུས་ཅན / ཁྱིང་སྟོབས་ཅན / ཤུགས་ཅན / ཏུན་ཏུན / ཁྱོབས་ཅན / ཁྱོབས་ཤུགས་ཅན / ཁ་ཏགས་བཟོ་ནི / བཞན་ཏོག་ཏོ / ངང་ཅན / ངང་ཚུགས་ཅན / ཀློག་ཏུ / ཕ་ཡ / ཐ་ཡ

གྲང་ཚད་ *noun*

drang tsé

විශාලත්‌වය

vaiśaālatavaya

ལྷོམ / ལྷོམ་ཚུང་ / འཚོར་ཆེན / ཆེ་ཚུང་ / གྲངས་ཚད / ལེ་ཤ / མང་ཤུང་ / ཚད / ལེ་ཤ ཐུར་ཁྲི

ප්‌රමාණය

paramaāṇaya

འཚོར་ཆེན / འཚོར་ཚད / ལྷུངས་ཚད / བཟློམས / གྲངས་འབེར / གྲངས་ཚད / མང་ཤུང་ / ཚད

གྲང་ཕུང

drang bor

ප්‌රචණ්ඩ

paracaṇaḍa

བང་བསོང་ནི / འབད་བརྩགས་ནི / ཚོགས་ཀྱབ / ཐེ / འདོད་ཤུགས / གྲངས་འབེར / ཐྲིང་ཐྲིང་ / ཁྱབ་ཁ / ལེ་ཚོ / ཐོག་ཅེ / ཐོག་ཤུགས / དམག་དབྱང་དང་དམག་ཐེ་ཚུ་བ / མི་ངང་ཆུ་ལ་ཁལ་ཚུ་བ / གཞོད་འཚོ / ནུས་པ / ནུས་ཤུགས / ཁྱིང་ཐྲོབས / ཤུགས / ཐལ་ཏུགས / ཐྲོབས / ཐྲོབས་ཅན / ཐྲོབས་ཤུགས / ཚེ / ཐུབ་ཐྲོད / ངང་ཅ / ངང་ཤུགས / ངང་ཚད / ངང་བཚོང་ནི / ཡོན་ཏན / ངག་ལག ངམག་མི

ප්‌රමාණය

paramaāṇaya

འཚོར་ཆེན / འཚོར་ཚད / ལྷུངས་ཚད / བཟློམས / གྲངས་འབེར / གྲངས་ཚད / མང་ཤུང་ / ཚད

ප්‌රබලතාවය

parabalataāvaya

གྲངས་འབེར / ཐྲིང་ཐྲིང་ / གྲངས་ཤ / ལེ་ཚོ / ནུས་པ / ནུས་ཤུགས / ཁྱིང་ཐྲོབས / ཤུགས / ཐྲོབས་ཤུགས / ཚེ / ཡོན་ཏན

ප්‌රචණ්ඩත්‌වය

paracaṇaḍatavaya

བང་བསོང་ནི / འབད་བརྩགས་ནི / ཚོགས་ཀྱབ / ཐེ / འདོད་ཤུགས / གྲངས་འབེར / ཐྲིང་ཐྲིང་ / ཁྱབ་ཁ / ལེ་ཚོ / ཐོག་ཅེ / ཐོག་ཤུགས / དམག་དབྱང་དང་དམག་ཐེ་ཚུ་བ / མི་ངང་ཆུ་ལ་ཁལ་ཚུ་བ / གཞོད་འཚོ / ནུས་པ / ནུས་ཤུགས / ཁྱིང་ཐྲོབས / ཤུགས / ཐལ་ཏུགས / ཐྲོབས / ཐྲོབས་ཅན / ཐྲོབས་ཤུགས / ཚེ / ཐུབ་ཐྲོད / ངང་ཅ / ངང་ཤུགས / ངང་ཚད / ངང་བཚོང་ནི / ཡོན་ཏན / ངག་ལག ངམག་མི

සංඛ්‌යාව

saṁkhayaāva

ཨང་གྲངས / ཨང་རྟགས / བཤད་སྒྲོར་ཀྱི་སྐབས / གྲངས / གྲངས་འབེར / གོ་རིམ་ཨང་ / ཀྱང་ས་ཁ / ཀྱང་ཁའི་རྟགས / ཐུ་ཁབས་ཀྱི་ཨང་ཀ / ཁ་ཡིག་ཆོག་དང་ཨང་ཆོག་ཤུ་ཀུ / གསར་ཨོག་ཆོག་ཏུ / ཐོན་ཏུ / ཕོ་ཨ / ཐོ་ཡིག

ශක්‌තිය

śakataiya

གྲངས་འབེར / ཐྲིང་ཐྲིང་ / ཀྱང་ས་ཁ / ལེ་ཚོ / ནུས་པ / ནུས་ཤུགས / ཁྱིང་ཐྲོབས / ཤུགས / ཐྲོབས་ཤུགས / ཚེ / ཡོན་ཏན

විදුලිබල

vaidaulaibala

བང་བསོང་ནི / འབད་བརྩགས་ནི / ཚོགས་ཀྱབ / ཐེ / འདོད་ཤུགས / གྲངས་འབེར / ཐྲིང་ཐྲིང་ / དབུ་ཤ / ལེ་ཚོ / ཐོག་ཅེ / ཐོག་ཤུགས / དམག་དབྱང་དང་དམག་ཐེ་ཚུ་བ / མི་ངང་ཆུ་ལ་ཁལ་ཚུ་བ / གཞོད་འཚོ / ནུས་པ / ནུས་ཤུགས / ཁྱིང་ཐྲོབས / ཤུགས / ཐལ་ཏུགས / ཐྲོབས / ཐྲོབས་ཅན / ཐྲོབས་ཤུགས / ཚེ / ཐུབ་ཐྲོད / ངང་ཅ / ངང་ཤུགས / ངང་ཚད / ངང་བཚོང་ནི / ཡོན་ཏན / ངག་ལག ངམག་མི

අංකය

aṁkaya

ཨང་གྲངས / ཨང་རྟགས / བཤད་སྒྲོར་ཀྱི་སྐབས / གྲངས / གྲངས་འབེར / གོ་རིམ་ཨང་ / ཀྱང་ས་ཁ / ཀྱང་ཁའི་རྟགས / ཐུ་ཁབས་ཀྱི་ཨང་ཀ / ཁ་ཡིག་ཆོག་དང་ཨང་ཆོག་ཤུ་ཀུ / གསར་ཨོག་ཆོག་ཏུ / ཐོན་ཏུ / ཕོ་ཨ / ཐོ་ཡིག

බලහතාකාරයෙන්

balahatakaārayaena

བང་བསྟོང་ནི་ / འབད་བསྒྲུབ་ནི་ / སྟོ
གས་གྱུར་ / ཐེ་ / འདོད་ཤུགས་ / གང་བར་འགོར་ / གྲོང་གྲོང་ / ཁེ་ཏོ་ / ཐོག་ཕེ / ཐོག་ཤུགས་ / དམག་དཔུང་དང་ངམག་ཐེ་ཆུ་བྱ / མི་དང་ཆུ་ལས་ཆུ་བྱ / གཙོད་འཚོ / ནུས་པ / ནུས་ཤུགས / ཁྱིང་ཐོ་བོས / ཤུགས / ཐལ་ཏུགས / ཐོ་བོས་ཅན / ཐོ་བོས་ཤུགས / ཆོ / ཚུལ་ཐོ་ཏུ / དབང་ཆ / དབང་ཤུགས / དབང་ཚད / དབང་བཙོང་ནི / ཡོན་ཏན / ཏག་ལག ངམག་མི

གྲངས་འཛུལ *noun*

drang dzül

පිවිසුම

paivisauma

བཅའ་མར་གཏོགས་པ / བཅའ་མར་གཏོགས་དབང་ / གྲངས་འཛུལ / ཐུལ་གཏོགས / འཛུལ་ཐོ / འཛུལ་ཐོ་ཏུ / འཛུལ་པ / འཛུལ་ཤུགས / གོ་སྒྲས / ཐུལ་ཁར་འཛུལ་དབང་ / ཁོ་ལས / ཐོ་ཁུག་ཁལ་ལས / ནང་འཛུལ / ཐོ་བགོད

පරවේශ

paravaeśa

བཅའ་མར་གཏོགས་པ / བཅའ་མར་གཏོགས་དབང་ / གྲངས་འཛུལ / ཐུལ་གཏོགས / འཛུལ་ཐོ / འཛུལ་ཐོ་ཏུ / འཛུལ་ཤུགས / ཁ་ཕྱགས / ཐུལ་ཁར་འཛུལ་དབང་ / ཁོ་ལས / ཐོ་ཁུག་ཁལ་ལས / ནང་འཛུལ / ཐོ་བགོད

གྲངས་བློས *noun*

drang lop

ජනගහනය

janagahanaya

གྲངས་བློས / མི་འབོར / མི་བློས

གྲངས་སུ་གཏོགས་ནི *verb*

drang su tok ni

ඇතුළු

ætauḷau

གྲངས་སུ་གཏོགས་ནི / འཛུལ་ནི / ཐུལ་ཁར་གཏོགས་ནི / ལུ་འབད་ནི་འགོ་བསྒྲུགས་ནི / མིང་ཐོ་བགོད་ནི / ནང་ནས་འཛུལ་ནི / ཐོ་ཁུག་འབད་ནི / འཕྲལ་མི་ཐེ་འཛུལ་ནི

གྲངས་སུ་གཏོགས་མི *noun*

drang su tok mi

සහභාගී

sahabhaāgaī

གྲངས་སུ་གཏོགས་མི / ཐུལ་གཏོགས་པ / ཐུལ་ཁར་གཏོགས་མི

གྲངས་སུ་བཙོ་ནི *verb*

drang su tsi ni

ඇසැතමෙන්තු

æsatamaenatau

གྲངས་སུ་བཙོ་ནི / གནས་ཚོས / གནས་ཚོས་བཏོན་ནི / ཐོ་ཆུ་ཚོས / ཐོ་ཆུ་ཚོས་བཏོན་ནི / ཐོག་ཚོད་དཔག་ནི / རལས་ཚོས / རལས་ཚོས་བཏོན་ནི / བཤག་ཞིབ / བཤག་ཞིབ་བཏོན་ནི / ཚོད་ཞིབ / དཔྱ་ཞིབ / ཚོད་དཔག་ཐོག་ཚོད

ගණනය

gaṇanaya

ཆ་བཤགས་ནི / བཐོ་མས་བཏོན་ནི / གྲངས་སུ་བཙོ་ནི / གལ་ཆེ་ནི / གྲངས་ཀ་ཆུ་ནི / གྲངས་ཀ་བཙོ་ནི / ཁག་ཆེ་ནི / ཚོན་ཁོས་ཆུ་ནི / ཐོག་ཚོད་དཔག་ནི / ཁོས་ཆུ་ནི / ཁོས་བཏོན་ནི / ཚོད་དཔག་ནི / ཚོད་ཁོས་དཔག་ནི

ගණන්

gaṇana

ཆ་བཤགས་ནི / བཐོ་མས་བཏོན་ནི / གྲངས་སུ་བཙོ་ནི / གལ་ཆེ་ནི / གྲངས་ཀ་ཆུ་ནི / གྲངས་ཀ་བཙོ་ནི / ཁག་ཆེ་ནི / ཚོན་ཁོས་ཆུ་ནི / ཐོག་ཚོད་དཔག་ནི / ཁོས་ཆུ་ནི / ཁོས་བཏོན་ནི / ཚོད་དཔག་ནི / ཚོད་ཁོས་དཔག་ནི

གྲལ་གཏོགས *noun*

drel tok

පරවේශ

paravaeśa

བཅའ་མར་གཏོགས་པ / བཅའ་མར་གཏོགས་དབང་ / གྲངས་འཛུལ / ཐུལ་གཏོགས / འཛུལ་ཐོ / འཛུལ་ཐོ་ཏུ / འཛུལ་ཤུགས / ཁ་ཕྱགས / ཐུལ་ཁར་འཛུལ་དབང་ / ཁོ་ལས / ཐོ་ཁུག་ཁལ་ལས / ནང་འཛུལ / ཐོ་བགོད

සහභාගිත්වය

sahabhaāgaitavaya

གྲངས་གཏོགས / ཐུལ་གཏོགས

සහභාගි

sahabhaāgai

གྲངས་གཏོགས / ཐུལ་གཏོགས

පිවිසුම

paivisauma

བཅའ་མར་གཏོགས་པ / བཅའ་མར་གཏོགས་དབང་ / གྲངས་འཛུལ / ཐུལ་གཏོགས / འཛུལ་ཐོ / འཛུལ་ཐོ་ཏུ / འཛུལ་ཤུགས / ཁ་ཕྱགས / ཐུལ་ཁར་འཛུལ་དབང་ / ཁོ་ལས / ཐོ་ཁུག་ཁལ་ལས / ནང་འཛུལ / ཐོ་བགོད

གྲལ་གཏོགས་པ *noun*

drel tok pa

සහභාගී

sahabhaāgaī

གྲངས་སུ་གཏོགས་མི / ཐུལ་གཏོགས་པ / ཐུལ་ཁར་གཏོགས་མི

གྲལ་འཚེགས *noun*

drel bep

ඡේද

chaeda

ཐུལ་འཚེགས / ཡི་གུའི་རྩོམ་མཚམས / ཐུལ་འཚེགས / ཡི་གུའི་རྩོམ་མཚམས

ඡේදය

chaedaya

ཐུལ་འཚེགས / ཡི་གུའི་རྩོམ་མཚམས / ཐུལ་འཚེགས / ཡི་གུའི་རྩོམ་མཚམས

གྲལ་རིམ *noun*

drel rim

පෙලගැසීම

paelagaesaīma

ཐུལ་རིམ / ཌང་ནུང་ / ཐུལ / རྒྱང་པ / རིགས་རྒྱུད / ཐལ་པ / ཆོག་ཕྱེང / ཕྱེག ཁ་ཕྱེ / མཚམས་ཕྱེག ས་མཚམས / བྱོག་ཐག ༡༠ རྒྱན་ལས

දුම්රිය

daumaraiya

གཅིག་ཤུལ་གཉིས་ཐྲུང་གི་ཐྲ་བ / གཅིག་ཤུལ་གཉིས་ཐྲུང་གི་གནས་སྟངས / ཐུལ་རིམ / མི་ཌང་ལེམས་ཅན་རྒྱ་བྱ / ཐྲུམ་འགོར་ཀུར / རེལ་ལི / རེལ་ལི་འཛེན་མི་འཕྲལ་འགོར / འཕྲལ་ཚགས / འཕྲལ་འགོར / འཕྲལ་འགོར་ཚགས

මාර්ගය

maāragaya

བར་ལམ / འབད་ཐང / འབད་ཚུལ / འབད་བཤད་བཅའ་བཤད / ཐྲོན་པ / ཕྱོགས / ཕྱོགས་གཉིས་ཆའི་ནང་ལས་ཁྱིམ་ཡོད་པའི་ལྷག་གི་ལམ / ངོག་ལམ / རིམ / ཌང་ནུང་ / འཕྲལ་ས་འཛིན་ས / ཀ་ཅི་གི་ཐོག་ལས / ཀ་ཅི་ཐོ་ལོ་ལས / ཐུལ / ཉིས་ཤུལ / ཉིས་ཤུལ་བདའ་ནི / ཤུང་པ / ལམ / ལམ་ཆུང་ / ཁྱིམ་བར་ལམ་ཆུང / ལྷུང་ཤ / ལམ / ལམ་ཆུང་ / མི་ལམ / རིགས་ཆུང / ཐང་ལམ / ཐལ་ལ / ཐལ་ལམ / ཐིག / ཆོག་ཕྱེང / ཐང་བཤད་བཅའ་བཤད / ཁྱོན་ཐང / ཁྱིམ ས་ཁ / ཁ་ཐང / ཁ་ཐང ས་ཁ

གྲས *noun*

dré

පංතිය

paṁtaiya

ཐེ་ཚན / ཐོང་རིམ / འཚ་ཐེ / གྲས / ཁྲུང་ནུམ / ཐོག་ཐེ / ཐོག་རིམ / ཐོག་ཚན / རིགས / རིགས་གཅིག / ཚན / མཚུངས་ས་ཐེ / ངན་ཐེ / ངན་ཁ / བར་ཡིག ཡི་ཀུ / རིགས་གཅིག ཏུ་ཀ་རིམ / ངན་ཁ་ནུམ

පරවර්ගය

paravaragaya

ཐེ་ཚན / ཐོང་རིམ / འཚ་ཐེ / གྲས / ཁྲུང་ནུམ / ཐོག་ཐེ / ཐོག་རིམ / ཐོག་ཚན / རིགས / རིགས་གཅིག / ཚན / མཚུངས་ས་ཐེ / ངན་ཁ / བར་ཡིག ཡི་ཀུ / རིགས་གཅིག ཏུ་ཀ་རིམ / ངན་ཁ་ནུམ

වර්ගය

varagaya

གྲས / ཁྲུང་ནུམ / རིགས / ཚན / ངན་ཐེ / ངན་ཁ / བར་ཡིག ཡི་ཀུ / ངན་ཁ ངན་ཁ ནུམ

ස්වභාවය

savabhaāvaya

ཐྲོན་ལམ / ཚོས་ཉིད / གྲས / ཆུ་གཤིས / ཁྲུང་ཚོས / ཁྲུང་ནུམ / མིང་གཏམ / གནས་ངོ

ས / བང་ཐྲུང / ནང་གཤིས / ནང་བཞིན་གནས་ངོટས / རིགས / གཤིས་ཐྲོན / གཤིས་ཀྱུན / གཤིས་ལུགས / འགྲས་ཁྲིད་ས / ཚན / ངན་ཁ / ངན་ལམ / ཡིག་འགྲ / ངན་ཁ ངན་ཁ ནུམ

གྲས་ལས་བཏོན་ནི *verb*

dré lé tön ni

බැහැර

baæhaæra

གྲས་ལས་བཏོན་ནི / བཀག་བཞག་ནི / ཐུར་ལར་བཏོན་ནི

དྲི་ཡུ *noun*

dri yu

හැසිරවිය

haæsairavaiya

ཐྲི་ཡུ / ཐྲི་ཁྲུང་གཡུ་ཤ / ལག་ཕན། / ལག་གཟུང

དྲིཔ་ཝ *adj*

drip pa

සදෝසී

sadaeāsa

ཌྲུ *noun*

dru

කොටුව

kaeāṭauva

ཨ་ཐོར / ཁྱགས་ཐྲོམ / ཐྲོམ / ཐྲོམ་ནང་བཙུགས་ནི / ཌྲུ / མཁོག་ཁྱང་བཏེ་ནི / ཐོང / ཐྲམ / ཐུང་ལོག / མཁར / ཡན་ལག་ཅན / ཐུང་ལོག ཐྲོམ

කෝණය

kaeāṇaya

ཌྲུ / བཟླ་ཐང / བཟླ་ཚུལ / ཐུར་ཁྲག ཌྲུ་ཐུར

පපුව

papauva

ཨ་ཐོར / ཁྱགས་ཐྲོམ / ཐྲོམ / ཐྲོམ་ནང་བཙུགས་ནི / ཌྲུ / མཁོག་ཁྱང་བཏེ་ནི / ཐྲམ / ཐུང་ལོག / ཚོམ / ཐུང་ལོག ཐྲོམ

ཌྲུ་གཏང་མི *noun*

dru tang mi

නාවිකයා

naāvaikayaā

ཌྲུ་གཏང་མི / ཌྲུ་གཡོགས

ཌྲུ་གཟིངས་ཀོ་མ *noun*

dru zing ko ma

ඇනක්කර්

ænakara

ཌྲུ་གཟིངས་ཀོ་མ / ཁྱུབ་གཏང་ས / ཐོ་གཏང་ས

නැංගුරම

naæṁgaurama

ཌྲུ་གཟིངས་ཀོ་མ / ཁྱུབ་གཏང་ས / ཐོ་གཏང་ས

ཌྲུ་གཟིངས་ཀྱི *adj*

dru zing kyi

නාවික

naāvaika

ཌྲའི / ཌྲ་ངང་འཚེལ་བའི / ཌྲ་པའི / ཌྲུ་གཟིངས་ཀྱི / ཆུ་ཤས

ཌྲུ་གཡོགས *noun*

dru yogpa

නාවිකයා

naāvaikayaā

ཌྲ་གཏང་མི / ཌྲ་གཡོགས

ཌྲུ་གཤམ་གྱི་སྲུང་ཚས་ལྟ་ཏུ *noun*

dru sham gyi sung ché ta bu

සායකී

saāyaka

ཌྲ་གཤམ་གྱི་སྲུང་ཚས་ལྟ་ཏུ / ཐྲོང་གོས / ཐྲོང་གཡོགས / ཧོག་ཁེབས / གཤམ་ཁེབས

ཌྲ་གསུམ་མ *noun*

dru sum ma

තරිකෝණය

taraikaeāṇaya

ཌྲ་གསུམ་མ / གསུམ་འཛིལ / ཐུར་གསུམ་མ

ཌྲ་ཆགས་ས *noun*

dru chak sa

වරාය

varaāya

ཌྲ་ཆགས་ས / ཌྲ་ཚུགས / ཌྲ་ཚུགས་ཡོད་པའི་ཁྱོན / ཌྲའི་གཡོན་ཕྱོགས / མངར་ཆང / ཕོར་ཏ་ལུ་གླུ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ / ཕོར་ཏ

ཌྲ་ཆུང་ *noun*

dru chung

කැ◌නෝ

kaæenaeā

གྲུ་དང་འགྲུལ་ཁང་ནང་ལས་དཀར་ཁྲོལ་ས་ཁྱུང་
dru dang trül khang nang lé du pa gyo sé dung chung
noun

චිමිනි

caimainai

ལྷུག / ངོ་ཕས / ཏ་ཁྱང་ / ཆུག་ཁ / མེ་ཁྱང་ / མེ་ཕས / ཕས / གྲུ་དང་འགྲུལ་ཁང་ནང་ལས་དཀར་ཁྲོལ་ས་ཁྱུང་

පුනීල

paunaīla

ལྷུག / ངོ་ཕས / ཏ་ཁྱང་ / ཆུག་ཁ / མེ་ཁྱང་ / མེ་ཕས / ཕས / གྲུ་དང་འགྲུལ་ཁང་ནང་ལས་དཀར་ཁྲོལ་ས་ཁྱུང་

གྲུ་དང་འབྲེལ་བའི།
dru dang drelwé
adj

නාවික

naāvaika

གྲུའི / གྲུ་དང་འབྲེལ་བའི / གྲུ་པའི / གྲུ་གཟིངས་ཀྱི / ཆུ་ལམ

གྲུ་དཔོན།
dru pön
noun

කපිතාන්

kapaitaāna

ལྷུ་ངོས། / ཏེད་དཔོན། / གྲུ་དཔོན། / ཡོངས་དཔོན།

གྲུ་དཔོན་རྩོད་ས།
dru pön dö sa
noun

පාලම

paālama

ཐུ་ལྷུན་ཆ / འཕེལ་ལས / འཕེལ་མཐུད / གྲུ་དཔོན་ཐོང་ས / ཆུ་པའི་ཐ་ཏེ / མེས་ཤེལ་ཆ / ཕོ་ཚལ / ཟན་པ

གྲུ་དར།
dru dar
noun

රුවල්

rauvala

གྲུ་དར / གྲུ་ནང་འགྲུལ་སྒྲོད / གྲུ་ཡོལ / ཆུང་འགོར་གཟོགས

གྲུ་དོས།
dru dö
noun

භාණ්ඩ

bhaāṇaḍa

བང་ལ་ཆ / ངོས / ངོས་ཆ / གྲུ་ངོས / ལྷར་ཆ / གཞན་ངོས

གྲུ་ནང་འགྲུལ་སྒྲོད།
dru nang drül kyö
noun

රුවල්

rauvala

གྲུ་དར / གྲུ་ནང་འགྲུལ་སྒྲོད / གྲུ་ཡོལ / ཆུང་འགོར་གཟོགས

གྲུ་པའི།
dru pé
adj

නාවික

naāvaika

གྲུའི / གྲུ་དང་འབྲེལ་བའི / གྲུ་པའི / གྲུ་གཟིངས་ཀྱི / ཆུ་ལམ

གྲུ་བཏགས་ས
dru tak sa
noun

ජැටිය

jaæṭaiya

གྲུའི་འབབ་ཆུས་གས / གྲུ་འཛིན / གྲུ་བཏགས་ས / གྲུ་ཚུགས / ཀཱས

පියර්

paiyara

གྲུའི་འབབ་ཆུས་གས / གྲུ་འཛིན / གྲུ་བཏགས་ས / གྲུ་ཚུགས / ཀཱས

གྲུ་བཞི།
dru zhi
noun

චතුරස්රයේ

cataurasarayee

ལྷན་ཕང / གྲུ་བཞི / དབེར་ནི / རང་ལྷུར་གྱུབ་འཐས / དབྱས་ཕང / དབེར་ནི་ གཡས / དབེར་ནི་ གཡོ / ཡ་དགུ་འཐབ་ཆུབ་བ་ ༢ / དབེར་ནི་ གཡོ / ཡ་དགུ་འཐབ་ཆུབ་བ་ ༢ཕོན་བོ་བཞུས

හතරැස්

hataraæsa

ལྷན་ཕང / གྲུ་བཞི / དབེར་ནི / རང་ལྷུར་གྱུབ་འཐས / དབྱས་ཕང / དབེར་ནི་ གཡས / དབེར་ནི་ གཡོ / ཡ་དགུ་འཐབ་ཆུབ་བ་ ༢ / དབེར་ནི་ གཡོ / ཡ་དགུ་འཐབ་ཆུབ་བ་ ༢ཕོན་བོ་བཞུས

වර්ග

varaga

ལྷན་ཕང / གྲུ་བཞི / དབེར་ནི / རང་ལྷུར་གྱུབ་འཐས / དབྱས་ཕང / དབེར་ནི་ གཡས / དབེར་ནི་ གཡོ / ཡ་དགུ་འཐབ་ཆུབ་བ་ ༢ / དབེར་ནི་ གཡོ / ཡ་དགུ་འཐབ་ཆུབ་བ་ ༢ཕོན་བོ་བཞུས

གྲུ་ཚེ།
dru tsi
noun

සේදැ

saeda

འབྱ་རས / གྲུ་ཚེ / ས་ཀྱུ

གྲུ་ཚུགས།
dru tsuk
noun

ජැටිය

jaæṭaiya

གྲུའི་འབབ་ཆུས་གས / གྲུ་འཛིན / གྲུ་བཏགས་ས / གྲུ་ཚུགས / ཀཱས

වරාය

varaāya

གྲུ་ཁགས་ས / གྲུ་ཚུགས / གྲུ་ཚུགས་ཡོངས་པའི་ཁྲོམ / གྲུའི་གཡོན་ཕྱོགས / མངར་ཆང་ / པོར་ཏུ་གཱུལ་གྱི་ཨ་རབ་ཅིག་གི་མིང་ / པོར་ཏ

පියර්

paiyara

གྲུའི་འབབ་ཆུས་གས / གྲུ་འཛིན / གྲུ་བཏགས་ས / གྲུ་ཚུགས / ཀཱས

གྲུ་ཚུགས་ཡོངས་པའི་ཁྲོམ
dru tsuk yö pé trom
noun

වරාය

varaāya

གྲུ་ཁགས་ས / གྲུ་ཚུགས / གྲུ་ཚུགས་ཡོངས་པའི་ཁྲོམ / གྲུའི་གཡོན་ཕྱོགས / མངར་ཆང་ / པོར་ཏུ་གཱུལ་གྱི་ཨ་རབ་ཅིག་གི་མིང་ / པོར་ཏ

གྲུ་འཛིན།
dru dzin
noun

පියර්

paiyara

གྲུའི་འབབ་ཆུས་གས / གྲུ་འཛིན / གྲུ་བཏགས་ས / གྲུ་ཚུགས / ཀཱས

ජැටිය

jaæṭaiya

གྲུའི་འབབ་ཆུས་གས / གྲུ་འཛིན / གྲུ་བཏགས་ས / གྲུ་ཚུགས / ཀཱས

གྲུ་ཡོལ།
dru yöl
noun

රුවල්

rauvala

གྲུ་དར / གྲུ་ནང་འགྲུལ་སྒྲོད / གྲུ་ཡོལ / ཆུང་འགོར་གཟོགས

གྲུ་རྒྱབ།
dru gyap
noun

උගර

ugara

དམ་དམ / ངམ་ངུགས / བདེན་པའི / སྒྲིག་ངམ་ངུགས / སྒྲིག་ལྷ་གནས་མི / གྲུ་ཆུབ / ཐོང་པོ / ལ་ཁག / གནས་ཚུལ་ཆ་ཙ / ངོ་མ / ངོ་མའི / ཤུགས་ཅན / ཁྲིམས་ཆ་ཙ / ཁྲོ་གཏམ་ཅན / ཚད་ལས་ཆེན / འཚུལ་ངུགས / གཏམ་ངུགས / ལ་ཁག / ས་ཀྱག ས་ཀྱག་ཀྱ

 දැඩි

daæḍai

ཨར་ཙོ་ཨིག་གི / ཐྲོམ / ཕྱ་ས་ས / ཆེན་པོ / ཆུང་ཀུ / ངམ་ངུ / ངམ་ངུགས / བདེན་པའི / ངོག་ལག་ཁ / ངུག་པོ / སྒྲིག་ངམ་ངུགས / སྒྲིག་ལྷ་གནས་མི / གྲུ་ཆུབ / ངུམ་ཀ་ཨིག་གི / གཡ་ངུགས / གསོ་ཆུང་ཀུའི / ཐོང་ཡོ / ཕ་ལག་ཁ / ལ་རིགས་ཕྱ་ཙ / ཕ་ས་ཀ / ངོ་ཆ / ངོ་མའི / ཤུགས་ཅན / ཁྲིམས་ཆ་ཙ / ཁྲོ་ཀ / ཁ་ཅན / ངོ་ཆ / ངོ་མའི / ས་ཀ་ཀོག་ཀོ / ཤུགས་ཅན / ཀཏིང་ཅན / ཁྲིམས་ཆ་ཙ / ཁྲོ་ཀ / ཚད་ལས་ཆེན / འཚུལ་ངུགས / ཀཏ

ཨ
uga
noun

උග

uga

ངམ་ངུ / ངམ་ངུགས / བདེན་པའི / སྒྲིག་ངམ་ངུགས / སྒྲིག་ལྷ་གནས་མི / གྲུ་ཆུབ / ཐོང་པོ / ལ་ཁག / གནས་ཚུལ་ཆ་ཙ / ངོ་ཆ / ངོ་མའི / ཤུགས་ཅན / ཁྲིམས་ཆ་ཙ / ཁྲོ་ཀ / ཚད་ལས་ཆེན / འཚུལ་ངུགས / ཀཏ

གྲུ་ལམ
dru lam
noun

චැනල්

caænala

ཆུ་ལམ / ཐུ་ལམ / བཏུང་ལམ / མཚོ་བར་ཆུ་ལམ / མཚོ་ཁཀྱེས་ཀྱི་བར་མཐུད་ཆུ་ལམ

གྲུ་ལེབ་ཏེམ
dru lep tem
noun

සැහැල්ලු

saæhaælalau

གྲུ་ལེབ་ཏེམ / མེ་ཀྱེག ཨབར་ཆས

གྲུབ་ཐོབ
drup top
noun

ශාන්ත

śaānata

དགེ་བ / དགེ་པའི / ངང་སྟོང་ / གྲུབ་ཐོབ / ཕྱིན་ཅན / ཕྱིན་ཆད་ཅན / ཆགས / མི་བཟང་ / ཆུ་ཚན / བཟང་པོ / བཟང་པོའི / ཡང་དག ཡང་དག་པའི

གྲུབ་མཐའ
drup ta
noun

නායය

nayaāya

གྲུབ་མཐའ / ལྷག་ཐོན། / ཆ་བ / ཆུ་མ་གཞན། ཀངོ་ཏ་ཆུས

ධර්මය

dharamaya

བདག་ལྷང་ཀའང་ནི / ངེས / གྲུབ་མཐའ / ལྷག་ཐོན། / ཉེས་མེང་བགོང་ནི / ངལ་ཆ / ངལ་ངེས / ཆ་ཙ

දර්ශනය

daraśanaya

གྲུབ་མཐའ / ནང་ངོན་རིག་པ / མཚན་ཉིད་རིག་པ / གཞུང་ངོན་རིག་པ

නිකාය

naikaāya

ཚོས་ལུགས། / གྲུབ་མཐའ

གྲུབ་མཐའ་མཁས་པ
drup ta khé pa
noun

දාර්ශනික

daāraśanaika

གྲུབ་མཐའ་མཁས་པ / མཚན་ཉིད་མཁས་པ / གཞུང་ལུགས་མཁས་པ

གྲུབ་འབྲས
drup dré
noun

පරතිඵලය

parataiphalaya

གྲུབ་འབྲས / ཐོན་འབྲས

පළතුරු

paḷataurau

གྲུབ་འབྲས / ཤིང་འབྲས / ཟ / ཤིང་ཏོག ངོ་གམ

පනත

panata

འབད་ཐང། བཅའ་ཁྲིམས / ངང་ཚོ་རང / ངང་ལེན / བདེན་པ / ཐོག་གཅད་ལུགས་ནི / ངང་པོ / ངང་པོ / ངང་ཕོར / འབྲས་ཀ / གྲུབ་འབྲས / ཐུ་ལེན / ཐ་བ / ཕྱིང་ལས / ཕྱིམ / ཕྱིམ་ཤུགས / སྒྲུགས་འབྲས / ལ / ལ་འབད་ནི / ལ་ཐུ་འཐབ་ནི / ལ་གཡོག / ལས / ལས་འབྲས / ལང་ཚོས / ལང་ཚོས་ཆུབ་ནི / ཐོག་བརྟན་ཚེ་ནི / དམག་འཐབ / ནུམ་ཐྲིན / ཐང་ཀཆར / ནུམ་འགྲུར་ཐོན་ནི / ངེས་བདེན / ཤུགས / ཐོན་ཏམ / ཐུ་ལེན / ཐོན་ཏམ / ཚོས་ལུགས / ཆོས་ལུགས / ཆོ་ལུགས / ཕ་ཙ / ཕ་ལ / ཕ་ཙ / ཕ་ལ / ཕ་ཙ / ཕ་ལ

སྒྲུབ་འདྲས་འཚོན་ནི། *verb*

drup dré tön ni

മല്

mala

སྒྲུབ་འདྲས་འཚོན་ནི། / མེ་རྩིག་ལ་ཆུས་ནི། / མེ་རྩིག་ཤར་ནི། / འཚོ་ལས་ལྡན་ནི། / འཚོ་ལས་ཆུས་ནི།

പിയാഈ

paiyaāṁbaā

འཕྱར་ནི། / དར་ཕྱུ་བ། / སྒྲུབ་འདྲས་འཚོན་ནི། / མཁྱོགས་པར་འགྱོ་ནི། / གནམ་གྱི་གཏང་ནི། / འཕྱར་ནི།

പിയാഈന്ന

paiyaāṁbanana

འཕྱར་ནི། / དར་ཕྱུ་བ། / སྒྲུབ་འདྲས་འཚོན་ནི། / མཁྱོགས་པར་འགྱོ་ནི། / གནམ་གྱི་གཏང་ནི། / འཕྱར་ནི།

ഗ്ലയി

falayai

འཕྱར་ནི། / དར་ཕྱུ་བ། / སྒྲུབ་འདྲས་འཚོན་ནི། / མཁྱོགས་པར་འགྱོ་ནི། / གནམ་གྱི་གཏང་ནི། / འཕྱར་ནི།

പിപെന

paipaena

སྒྲུབ་འདྲས་འཚོན་ནི། / མེ་རྩིག་ལ་ཆུས་ནི། / མེ་རྩིག་ཤར་ནི། / འཚོ་ལས་ལྡན་ནི། / འཚོ་ལས་ཆུས་ནི།

ཕྲུའི། *adj*

drü

നാവിക

naāvaika

ཕྲུའི། / ཕྲུ་དང་འཕྲེལ་བའི། / ཕྲུ་གཅིངས་ཀྱི། / ཆུས།

ཕྲུའི་གདོང་ཟུར། *noun*

drü dong zur

ചാപ

caāpa

ཕྲུའི་གདོང་ཟུར། / གཞུ་དབྱིབས། / གཞུ་དབྱིབས་ཅན། / ལུས་གྱིས་ མཚོ་གྱིས། / ལུས་གྱིས་ མཚོ་གྱིས་ གཞུ

ദൂന്നക്

daunanaka

ཕྲུའི་གདོང་ཟུར། / གཞུ་དབྱིབས། / གཞུ་དབྱིབས་ཅན། / ལུས་གྱིས་ མཚོ་གྱིས། / ལུས་གྱིས་ མཚོ་གྱིས་ གཞུ

ཕྲུའི་གཡོན་ཕྱོགས། *noun*

drü yön chok

വരായ

varaāya

ཕྲུ་ཆགས་ས། / ཕྲུ་ཆུགས། / ཕྲུ་ཆུགས་ཡོངས་པའི་ཁྱོམ། / ཕྲུའི་གཡོན་ཕྱོགས། / མངར་ཚང་ / ཡོར་ཏ་གཡ་ཀྱི་ཡ་རབ་ཚིག་གི་མིང་ / ཡོར་ཏ

ཕྲུའི་གཟགས། *noun*

drü sham

ഹല്

hala

ཕྲུའི་འབབ་སྐྱེགས། *noun*

drü bap tek

പിയർ

paiyara

ཕྲུའི་འབབ་སྐྱེགས། / ཕྲུ་འཛིན། / ཕྲུ་བཏགས་ས / ཕྲུ་ཆུགས། / ཀཱཡ

ജැටිය

jaæṭaiya

ཕྲུའི་འབབ་སྐྱེགས། / ཕྲུ་འཛིན། / ཕྲུ་བཏགས་ས / ཕྲུ་ཆུགས། / ཀཱཡ

ཕྲོགས་མེད་པའི། *adj*

drok mé pé

පමණක්

pamaṇaka

ཚ་རོགས། མེད་པ། / ཕྲོགས་མེད་པའི། / འགྲྀལ་སྨྱོང་ཤོག་འཛིན་ཆུ་བྱ / ཤུང་མཕྱེས / ཆུང་ཡོའི / ཆུང་མ་གཅིག་གིས། / ལམ་ཕྱོགས་གཅིག་གི / ཆུམ་མཕྱེས / མི་གཅིག་གི་ངོན་ལྟ / མི་མེད་པའི / དམིགས་བསལ་གྱི / ཉག་ཆུང་ / ཕྱང་ངོག་གཅིག / ཚམ་ཅིག་གིས། / ཡ་ཆུང་ / གཞན་པར་མེད་པའི / གཞན་མ་མཚུངས། / ཆུང་མ་གཅིག་ གཅིག་ཕྱར / ཕྱང་ངོག་ གཅིག གཅེན་མ་ཆུབ་པའི

අඩයිය

aḍaiya

ཚ་རོགས། མེད་པ། / ཕྲོགས་མེད་པའི། / འགྲྀལ་སྨྱོང་ཤོག་འཛིན་ཆུ་བྱ / ཤུང་ཡོའི / ལམ་ཕྱོགས་ གཅིག་ གི / ཆུམ་མཕྱེས / མི་ གཅིག་ གི་ ངོན་ ལྟ / མི་ མེད་ པའི / ཉག་ ཆུང་ / ཕྱང་ ངོག་ གཅིག / ཡ་ ཆུང་ / ཆུང་ མ་ ཅིག ཅིག ཕྱར / ཕྱང་ ངོག ཅིག ཅེན ཆ ཆུ ཅ ཡ ཀ

අද්විතීය

adavaitaīya

ཕྲོགས་ མེད་ པ་ ཀི / འགྲྀ ལ་ ཤྨ ོ ང ་ ཤ ོ ག ་ འ ཛ ི ན ་ ཆ ུ ་ ད ། / ཤ ུ ང ་ ཡ ོ ཀ ི / ལ ཨ ས ་ ཕ ོ ག ས ་ ག ཅ ི ག ་ ག ི / ཆ ུ ཨ ས ་ ཨ ཕ ེ ས ། / ཨ ི ་ ག ཅ ི ག ་ ག ི ་ ད ོ ན ་ ལ ྟ / ད ཨ ི ག ས ་ བ ས ལ ་ ག ྱ ི / ཉ ག ་ ཆ ུ ང ་ / ཕ ྱ ང ་ ང ོ ག ་ ག ཅ ི ག ། / ཡ ་ ཆ ུ ང ་ / ཆ ུ ང ་ ཨ ་ ག ཅ ི ག ་ ག ཅ ི ག ་ ཕ ྱ ར / ཕ ྱ ང ་ ང ོ ག ་ ག ཅ ི ག ་ ག ཅ ེ ན ་ ཆ ུ ་ ཡ ་ ཀ ི

අසමසම

asamasama

ཕྲོགས་ མེད་ པ་ ཀི / འགྲྀ ལ་ ཤྨ ོ ང ་ ཤ ོ ག ་ འ ཛ ི ན ་ ཆ ུ ་ ད ། / ཤ ུ ང ་ ཡ ོ ཀ ི / ལ ཨ ས ་ ཕ ོ ག ས ་ ག ཅ ི ག ་ ག ི / ཆ ུ ཨ ས ་ ཨ ཕ ེ ས ། / ཨ ི ་ ག ཅ ི ག ་ ག ི ་ ད ོ ن ་ ལ ྟ / ད ཨ ི ག ས ་ ཕ ོ ག ས ་ ག ཅ ི ག ་ ག ི / ཉ ག ་ ཆ ུ ང ་ / ཕ ྱ ང ་ ང ོ ག ་ ག ཅ ི ག ། / ཡ ་ ཆ ུ ང ་ / ཆ ུ ང ་ ཨ ་ ག ཅ ི ག ་ ག ཅ ི ག ་ ཕ ྱ ར / ཕ ྱ ང ་ ང ོ ག ་ ག ཅ ི ག ་ ག ཅ ེ ن ་ ཆ ུ ་ ཡ ་ ཀ ི

අනන්ය

ananaya

ཕྲོགས་ ཨ ེ ད ་ ཕ ེ ད ། / ཕ ྲ ོ ག ས ་ ཨ ེ ད ་ ཕ ེ ད ། / ཨ ེ ད ་ ཕ ེ ད ། / ཨ ེ ད ་ ཕ ེ ད ། /

གྲོགས་རམ་འབད་ནི། verb

drok ram bé ni

සහාය

sahaāya

ཚ་རོགས། / ཚ་རོགས་འབད་ནི། / གྲོགས་རམ། / གྲོགས་རམ་འབད་ནི། / གྲོགས་རམ་ཐུན་ནི། / རྒྱབ། / རྒྱབ་སྐྱོར། / རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི། / རྒྱབ་ཐག / ཁྱང་རྟེན། / ཁུངས། / ལྷ་འབད་མི། / ལག་རྟེན་ཕྱོགས། / ཕན། / ཕན་འདེབས། / ཕན་འདེབས་འབད་ནི། / ཕན་གྲོགས། / ཕན་ནི། / ཕན་པ། / ཕན་བཏགས་ནི། / ཕན་ཐོགས། / ཕན་ཐོགས་ནི། / རབ་རྒྱབ་འབད་ནི། / རོགས་རམ། / རོགས་རམ་འབད་ནི། / རྒྱབ། / གསོ་ནི། / བདེ་གཏམ་ནི། / བདེ་གཏམ་གསོ་དགོས། / གཞུང་རྟེན། / རྒྱབ་ཐག / རྒྱབ་ཤ

පක්ෂව

pakaṣava

ཚ་རོགས། / ཚ་རོགས་འབད་ནི། / གྲོགས་རམ། / གྲོགས་རམ་འབད་ནི། / གྲོགས་རམ་ཐུན་ནི། / རྒྱབ། / རྒྱབ་སྐྱོར། / རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི། / རྒྱབ་ཐག / ཁྱང་རྟེན། / ཁུངས། / ལྷ་ལས་གཞིགས། / ལྷ་འབད་མི། / ལག་རྟེན་ཕྱོགས། / ཕན། / ཕན་འདེབས། / ཕན་འདེབས་འབད་ནི། / ཕན་གྲོགས། / ཕན་ནི། / ཕན་པ། / ཕན་བཏགས་ནི། / ཕན་ཐོགས། / ཕན་ཐོགས་ནི། / རོགས་རམ། / རོགས་རམ་འབད་ནི། / རྒྱབ། / གསོ་ནི། / བདེ་གཏམ་ནི། / བདེ་གཏམ་གསོ་དགོས། / གཞུང་རྟེན། / རྒྱབ་ཐག

ඉදිරියට

idairaiyaṭa

དཔལ་ལྡན། / དང་ཤུ / འདས་པའི་དུས། / གཤོང་ཁ / གཤོང་རྟེད། / གྲོགས་རམ་འབད་ནི། / མངོན་ལྷ / ཁོང་ཏུ་འཚེལ་ནི། / ཉེ་མ / ཉེ་མ་ལས། / ཉེ་མའི / བསྡུས་ནི། / ཐུ་ཁོང་ལས། / ཐོན་མ / གཏང་ནི། / ཐོངས། / ཚེད་མཁོའི་ནང་གཤོང་ལས་རྟེ་མི

පෙර

paera

དང་ཤུ / འདས་པའི་དུས། / གཤོང་ཁ / གཤོང་རྟེད། / གྲོགས་རམ་འབད་ནི། / མངོན་ལྷ / ཁོང་ཏུ་འཚེལ་ནི། / ཉེ་མ / ཉེ་མ་ལས། / ཉེ་མའི / བསྡུས་ནི། / ཐུ་ཁོང་ལས། / ཐོན་མ / གཏང་ནི། / ཚེད་མཁོའི་ནང་གཤོང་ལས་རྟེ་མི

གྲོགས་རམ་འབད་མི། noun

drok ram bé mi

දානපතියන්

daānapataiyana

གྲོགས་རམ་འབད་མི། / སྦྱིན་པའི་བདག་པོ

සහකාර

sahakaāra

ཕྱག་ཞུ་མི / གྲོགས་རམ་འབད་མི / རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་མི / ལས་རོགས་པ / ལས་རོགས / ཞིབ་རོགས

གྲོང་ཁྱིམ noun

drong khyim

විලා

vailaā

གྲོང་ཁྱིམ / སྒྲོ་ཁྱིམ / གཞིས་ཁྱིམ

གྲོང་གསེབ noun

drong sep

ගමිමානය

gamamaānaya

གྲོང་གསེབ / གཡུས / གཡུས་ཚན

පරදේශයේ

paradaeśayae

ཕྱི་ཁ / ཕྱོགས། / གྲོང་གསེབ / རྒྱ་ཁྱོན། / རྒྱལ་ཁབ། / རྒྱེད་རགས། / ལྷ་ས / ལྷ་གཞི། / སྒྲོང་། / ལྕང་ཐྱོགས། / ལྕང་པ / མི་ཕེར / མངའ་ཐྲེ / མངའ་ཁོངས། / ལ་ཡུས / ས / ས་གོ / ས་ཁོངས། / ས་གནས། / ས་གཞི། / ས་ཞིང་ / མཐའ་ཟླར / ཚུད་ཐང་ / གཡུ་ས / ལག་ཏོ / ལ་ཁ་ཁ / ལ་ཁ / ས་ཁ / ས་ཁ / ས

གྲོས་མཐུན། noun

drö tün

కొనాన్తరాత్తువ

kaeānataraātatauva

གྲོས་མཐུན། / གཅན་འཛིན། / གཅན་ཀུ / ལག་དམར་/གས་ལེན

గివిస్సుమ

gaivaisauma

གྲོས་མཐུན། / གཅན་ཀུ / མཐུན་གྲོས

సంకోచనయ

saṁkaeācanaya

གྲོས་མཐུན། / གཅན་འཛིན། / གཅན་ཀུ / ལག་དམར་/གས་ལེན

གྲོས་ཚོགས། noun

drö tsok

సమ్లోవ

samauḷauva

འདོད་པ་བསྐང་ནི / འགན་ནི / གྲོས་ཚོགས / གྲོས་བསྡུན / འཛོམས་འདུ / ངོ་འཕྲད / རེ་བ་འགྲུབ་ནི / བསྡ་ལེན་འབད་ནི / ཁྱད་འགྲན / ཟད་འགྲོ་ཐུ / ཞལ་འཛོམས

సమ్మేళనయ

samamaelanaya

འདོད་པ་བསྐང་ནི / འགན་ནི / གྲོས་ཚོགས / གྲོས་བསྡུན / འཛོམས་འདུ / ངོ་འཕྲད / རེ་བ་འགྲུབ་ནི / བསྡ་ལེན་འབད་ནི / ཁྱད་འགྲན / ཟད་འགྲོ་ཐུ / ཞལ་འཛོམས

సమ్మనాన్తరణయ

samamanataraṇaya

འདོད་པ་བསྐང་ནི / འགན་ནི / གྲོས་བསྡུའི་ཞལ་འཛོམས / གྲོས་འཛོམས / གྲོས་ཚོགས / གྲོས་བསྡུན / འཛོམས་འདུ / ངོ་འཕྲད / རེ་བ་འགྲུབ་ནི / བསྡ་ལེན་འབད་ནི / ཁྱད་འགྲན / ཟད་འགྲོ་ཐུ / ཞལ་འཛོམས

పారాలైమేన్తు

paāralaimaenatau

ཕྱི་ཚོགས / གྲོས་ཚོགས / ཚོགས་ལང་འོག་མ

གྲོས་མཚར། noun

drö char

సఁలఁఏమ

saælaæsama

བཅའ་སྒྲིག་རྒྱབ་ནི / འཛར་གཞི / འཛར་གཞི་བཏིང་ནི / འཛར་གཞི་བརྒྱམ་ནི / གྲོས་འཛར / ཁྲོས་པར / ཁྲོས་བརྒྱམ་ནི / ལས་འཛར་བཟོ་ནི / པར་རིས / རི་མོ / ས་ཁ / སས་ཁ / ཆོས་ཀྱངས་བགོངས་ནི / གཡོ་འཛར

జనమత

janamata

གྲོས་འཛར / གྲོས་བསྡུན / བསྐབ་སྟོན / མཆོ་འཛར / མཆོ་ལུགས / མཆོ་བསམ / བསམ་འཛར

యోజనావ

yaeājanaāva

འབད་འདོད / འཛལ་ནི / ཚ་རོགས / མཆོད་ནི / དང་ལེན་འབད་ནི / གྲོས་འཛར / གྲོས་འཛར་བསྡུགས་ནི / གྲོས་ཚོད / གྲོས་བསྡད / གྲོགས་རམ / འགྲུལ་སྐྱོང / ཡོང་འཚེལ་འགྱོ་ནི / འགུལ་སྐྱོང / ཐུ་བཞག / ཁྱེན་འདོད / ཁྱེན་ནི / ཁྱེན་དབྱལ / ལས་ཚོགས / མར་ཕར / ནང་འགྲིགས / རེས་པ / རེས་གཏན / སྐྱིང་རྩེ / ཐུར་ནི / ཐུར་ནི / ཕྱལ་འདོད / ཕྱལ་ནི / རིན་དབྱལ / ལེགས་ཤུགས / བཤད་ནི / སོར་ནི / ཐག་གཅད / ཐག་ཆོད / གཏན་འབེབས་བཟོ་བ / སྒྲོད་ནི / ཚོད་འགྲིགས / གཡོ་

సితియమ

saitaiyama

བཅའ་སྒྲིག་རྒྱབ་ནི / འཛར་གཞི / འཛར་གཞི་བཏིང་ནི / འཛར་གཞི་བརྒྱམ་ནི / གྲོས་འཛར / ཁྲོས་པར / ཁྲོས་བརྒྱམ་ནི / ལས་འཛར་བཟོ་ནི / པར་རིས / རི་མོ / ས་ཁ / སས་ཁ / ཆོས་ཀྱངས་བགོངས་ནི / གཡོ་འཛར

གྲོས་འཛར་བཙུགས་ནི། verb

drö char tsuk ni

వియాపారయ

vayaāpaāraya

བང་སྐལ་ལྡན་སྒེལ / ངང་ལེན་འབད་ནི / གྲོས་འཛར་བསྡུགས་ནི / འགྲུལ་སྐྱོང / གོང་འཚེལ་འགྱོ་ནི / འགུལ་སྐྱོང / ཐུ་བཞག / སྐལ་བཟང་གཤིས / ལྟ / ལྟ་འགན / ལས་དོན / ལས་ཚོགས / དཔག་ལུག་རིམ་པ / གནད་དོན / གནས་ཐུན / ཐུར་ནི / ཐུ་ནི / བཤད་ནི / སོར་ནི / ཚོང་ / ཚོང་འཛེལ / ཚོང་ལྟ / ཚོང་ལས / གཡོ་འགུལ / ཞུ་ནི / ཐུ་བཞག ཐུར་སོར

యోజనావ

yaeājanaāva

འབད་འདོད / འཛལ་ནི / ཚ་རོགས / མཆོད་ནི / དང་ལེན་འབད་ནི / གྲོས་འཛར / གྲོས་འཛར་བསྡུགས་ནི / གྲོས་ཚོད / གྲོས་བསྡད / གྲོགས་རམ / འགྲུལ་སྐྱོང / ཡོང་འཚེལ་འགྱོ་ནི / འགུལ་སྐྱོང / ཐུ་བཞག / ཁྱེན་འདོད / ཁྱེན་ནི / ཁྱེན་དབྱལ / ལས་ཚོགས / མར་ཕར / ནང་འགྲིགས / རེས་པ / རེས་གཏན / སྐྱིང་རྩེ / ཐུར་ནི / ཐུར་ནི / ཕྱལ་འདོད / ཕྱལ་ནི / རིན་དབྱལ / ལེགས་ཤུགས / བཤད་ནི / སོར་ནི / ཐག་ཆོད / ཐག་ཆོད / གཏན་འབེབས་བཟོ་བ / སྒྲོད་ནི / ཚོད་འགྲིགས / གཡོ་

పియవర

paiyavara

འབད་ཐང་ / ངང་ལེན / ངང་ལེན་འབད་ནི / གྲོས་འཛར་བསྡུགས་ནི / འགྲུལ་སྐྱོང / ཁོ་རིས / ཁོམ / ཁོམ་ཐུ་ཐང / ཁོམ་ཚོད / ཁོང་འཚེལ་འགྱོ་ནི / འགུལ་སྐྱོང / འགྱོ་ཐང / ཐུ་བཞག / ཐྲེད་ལས / ལས / ལས་ཚོགས / ལེའུ / དཔག་འཐད / ཐུར་ནི / ཐུ་ནི / རིམ་པ / བཤད་ནི / སོར་ནི / ཐབས་ཤེས / ཐེམ་ཐུས / ཐེམ་པ / གཡོ་འགུལ / ཞུ་ནི / ཐུ་བཞག ཐུར་སོར

གྲོས་འཛོམས། noun

drö dzom

ఉపదేశనయ

upadaeśanaya

གྲོས་འཛོམས / གྲོས་སྟོན / བསྟན་གྲོས

సమ్మనాన్తరణయ

samamanataraṇaya

འདོད་པ་བསྐང་ནི / འགན་ནི / གྲོས་བསྡུའི་ཞལ་འཛོམས / གྲོས་འཛོམས / གྲོས་ཚོགས / གྲོས་བསྡུན / འཛོམས་འདུ / ངོ་འཕྲད / རེ་བ་འགྲུབ་ནི / བསྡ་ལེན་འབད་ནི / ཁྱད་འགྲན / ཟད་འགྲོ་ཐུ / ཞལ་འཛོམས

གྲོས་ཤོག་དཔྱད་ཡིག། noun

drö shok ché yik

బిల్

baila

ཏི་རུ་གི་ལོར / ཐོ་ཡིག / ཁྱེས་ཐོ / ཡིག་ཕྲུང / གྲོས་ཤོག དཔྱད་ཡིག / འཛོད་ཤོག ཐོ / ཐོ་ཡིག ལོར / གྲོས་ཤོག དཔྱད་ཡིག ཕྱེས་བསྒྲགས་སྒྲར་ཡིག / གྲོས་ཤོག དཔྱད་ཡིག ཕྱེས་བསྒྲགས་སྒྲར་ཡིག ཐྱའི་ཆ་ཏོ

హొంట

haeāṭa

ཏི་རུ་གི་ལོར / ཐོ་ཡིག / ཁྱེས་ཐོ / ཡིག་ཕྲུང / གྲོས་ཤོག དཔྱད་ཡིག / འཛོད་ཤོག ཐོ / ཐོ་ཡིག ལོར / གྲོས་ཤོག དཔྱད་ཡིག ཕྱེས་བསྒྲགས་སྒྲར་ཡིག / གྲོས་ཤོག དཔྱད་ཡིག ཕྱེས་བསྒྲགས་སྒྲར་ཡིག ཐྱའི་ཆ་ཏོ

གྲོས་ཤོག་ཁ་ལྷ་ལ་ཡིག། noun

drö shok ché yik pel drak jar yik

బిల్

baila

ཏི་རུ་གི་ལོར / ཐོ་ཡིག / ཁྱེས་ཐོ / ཡིག་ཕྲུང / གྲོས་ཤོག དཔྱད་ཡིག / འཛོད་ཤོག ཐོ / ཐོ་ཡིག ལོར / གྲོས་ཤོག དཔྱད་ཡིག ཕྱེས་བསྒྲགས་སྒྲར་ཡིག / གྲོས་ཤོག དཔྱད་ཡིག ཕྱེས་བསྒྲགས་སྒྲར་ཡིག ཐྱའི་ཆ་ཏོ

హొంట

haeāṭa

ཏི་རུ་གི་ལོར / ཐོ་ཡིག / ཁྱེས་ཐོ / ཡིག་ཕྲུང / གྲོས་ཤོག དཔྱད་ཡིག / འཛོད་ཤོག ཐོ / ཐོ་ཡིག ལོར / གྲོས་ཤོག དཔྱད་ཡིག ཕྱེས་བསྒྲགས་སྒྲར་ཡིག / གྲོས་ཤོག དཔྱད་ཡིག ཕྱེས་བསྒྲགས་སྒྲར་ཡིག ཐྱའི་ཆ་ཏོ

གྲོས་ཤོག་ཁ་ལྷ་ལ་ཡིག། noun

drö shok ché yik pel drak jar yik jé cho to

బిల్

baila

ཏི་རུ་གི་ལོར / ཐོ་ཡིག / ཁྱེས་ཐོ / ཡིག་ཕྲུང / གྲོས་ཤོག དཔྱད་ཡིག / འཛོད་ཤོག ཐོ / ཐོ་ཡིག ལོར / གྲོས་ཤོག དཔྱད་ཡིག ཕྱེས་བསྒྲགས་སྒྲར་ཡིག / གྲོས་ཤོག དཔྱད་ཡིག ཕྱེས་བསྒྲགས་སྒྲར་ཡིག ཐྱའི་ཆ་ཏོ

హొంట

haeāṭa

ཏི་རུ་གི་ལོར / ཐོ་ཡིག / ཁྱེས་ཐོ / ཡིག་ཕྲུང / གྲོས་ཤོག དཔྱད་ཡིག / འཛོད་ཤོག ཐོ / ཐོ་ཡིག ལོར / གྲོས་ཤོག དཔྱད་ཡིག ཕྱེས་བསྒྲགས་སྒྲར་ཡིག / གྲོས་ཤོག དཔྱད་ཡིག ཕྱེས་བསྒྲགས་སྒྲར་ཡིག ཐྱའི་ཆ་ཏོ

གྲོས་སྟོན། noun

drö tön

ఉపదేశనయ

upadaeśanaya

གྲོས་འཛོམས / གྲོས་སྟོན / བསྟན་གྲོས

གྲྭ་ཕད། noun

dra pé

పొకఠి

paeākaṭa

གྲྭ་ཕད / ཇོ་ལ / ཕད་ཁུང

బఃగే

baæga

གྲྭ་ཕད / ཇོ་ལ / མཁར་ཆ / ཕད་ཁུང / ཕད་ཅེ / འཚོག་བཅོམ

ཟླ། noun

la

వఃటుపే

vaæṭaupa

ལྷག་ཕང་བཟོ་ནི / ཟླ / ཟླ་ཆ / ཟླ་ཏན / དཏྲལ་ཕོགས / ཕོགས་འཛུས / ཏི་ཅུ་ཐྲོད་ནི

ཟླ་ཁར་གཏང་ནི། verb

la khar tang ni

కులీ

kaulaī

ཟླ་ཁར་ལེན་ནི / ཟླ་ཁར་གཏང་ནི / བརླ་ཁར་ཐྱིན་ནི / བརླ་ནི

ཟླ་ཁར་ལེན་ནི། verb

la khar len ni

కులీ

kaulaī

ཟླ་ཁར་ལེན་ནི / ཟླ་ཁར་གཏང་ནི / བརླ་ཁར་ཐྱིན་ནི / བརླ་ནི

ཟླ་ཆ། noun

la cha

గాఆసతు

gaāsatau

འགྲུལ་ཟླ / འགན་ལག / ཉང་གཙོན / ཁྲུལ / ཐྲོན་བཙོང / ཟླ་ཆ / ལྟ་ལག་དཔགས / ཐོག་ནུས / མེ་ཕྲུས / ཉེས་བཙུགས / རིན / ཁྲལ / བཟའ་འཚུང / འགན་ལག / འགན་ལས

వఃటుపే

vaæṭaupa

ལྷག་ཕང་བཟོ་ནི / ཟླ / ཟླ་ཆ / ཟླ་ཏན / དཏྲལ་ཕོགས / ཕོགས་འཛུས / ཏི་ཅུ་ཐྲོད་ནི

ཟླ་མེད་པའི། adj

la mé pé

సవేచీఛా

savaecachaā

ངང་འདོད་ཀྱི / ལས་ཐང་ཀྱི / ཟླ་མེད་པའི / ཐྲོང་པར / དབང་མེད་ཐུལ་ཐྲོད

సవేచీఛావెనో

savaecachaāvaena

ངང་འདོད་ཀྱི / ལས་ཐང་ཀྱི / ཟླ་མེད་པའི / ཐྲོང་པར / དབང་མེད་ཐུལ་ཐྲོད

ཟླ་འཐུས། noun

la tü

గెవీమ్

gaevaīma

ཟླ་རིན / ཟླ་འཐུས / དངུལ་ཐྲོང / ཐྲོང་ངུལ

ཟླ་རིན། noun

la rin

గెవీమ్

gaevaīma

ཟླ་རིན / ཟླ་འཐུས / དངུལ་ཐྲོང / ཐྲོང་ངུལ

ཟླ་ངན། noun

la ngen

వఃటుపే

vaæṭaupa

ལྷག་ཕང་བཟོ་ནི / ཟླ / ཟླ་ཆ / ཟླ་ཏན / དཏྲལ་ཕོགས / ཕོགས་འཐུས / ཏི་ཅུ་ཐྲོད་ནི

ཟླ་གས་འཁེལ་ནི། verb

lak khel ni

గరసత

garasata

གཅིག་ནི / གཅིག་པ / དུག་ནི / ངང་ནི / ངང་བ / ངན་ནི / ངུང་ཟླ / བཏུང་ནི / བཏུང་བ / འཚོམ་ནི / ཚེས་ནི / ཟླ་བཏུང་ནི / ཟླ་ཏུ་ཁ / ཟླ་ཐུ / ཟླ་ཐུ / ཟླ་ཐུ

སྒང་ཆེན་མོ་དང་ noun
ཀ་ཆེན
'ལ་སོགས'
 པའི་སེམས་ཅན་སྟོམ་གྱི་མོ་རིགས
lang chen mo dang nya chen la sok pé sem chen bom gyi mo rik

ගව
gava

ཨ / ཐོག་ནོར / ཐོག་ནོར་སེམས་ཅན / སེམས་ཅན་མོ / སྒང་ཆེན་མོ་དང་ ཀ་ཆེན་ལ་ སོགས་པའི་སེམས་ཅན་ཐོག་གྱི་མོ་རིགས

སྒང་ལེབ noun
lang lep

සබනි
sabana

སྒང་ noun
lang

බුල්
baula

གླང་ / ལ་གླང་

ටෝරස්
ṭaeārasa

གླང་ / ལ་གླང་

སྒང་མོ་ཆེ noun
langmo ché

අලි
alai

སྒང་མོ་ཆེའི་མཆེཝ noun
langmo ché chewa

අයිවරි
ayaivarai

ཁ་སོ / ཁ་སོའི་ཅ་ལ / ཁ་དོག་དཀར་ལེར / སྒང་མོ་ཆེའི་མཆེཝ

ལི noun
li

පෙයා
paeyaā

ཐུ / ཤིང་འབྲས་ཅིག་གི་མིང

ལྦང་ག noun
ling ga

උදයානය
udayaānaya

ཐེང་ཚལ / ལྦང་ལ་ཚོར་བཞག་ས

ལྦང་ཆེན noun
ling chen

මහද්වීපය
mahadavaīpaya

ལྦང་ཆེན / མ་ལྦང

ལྦང་ཕམ noun
ling pam

ඝාතනය
ghaātanaya

སྲོག་གཅོད་འབད་ནི / སྲོག་གཅོད / དཀྲ་གཅོད་འབད་ནི / དཀྲ་གཅོད / ལྦང་ཕམ / ལྦང་ཕམ་གཏང་ནི / དམར་བཅད / མི་བཅད / གཅད་ལུ / གཅད་ནི

සංඟාරය
saṁhaāraya

སྲོག་གཅོད་འབད་ནི / སྲོག་གཅོད / དཀྲ་གཅོད་འབད་ནི / དཀྲ་གཅོད / ལྦང་ཕམ / ལྦང་ཕམ་གཏང་ནི

ལྦང་ཕམ་གཏང་ནི verb
ling pam tang ni

ඝාතනය
ghaātanaya

སྲོག་གཅོད་འབད་ནི / སྲོག་གཅོད / དཀྲ་གཅོད་འབད་ནི / དཀྲ་གཅོད / ལྦང་ཕམ / ལྦང་ཕམ་གཏང་ནི / དམར་བཅད / མི་བཅད / གཅད་ལུ / གཅད་ནི

සංඟාරය
saṁhaāraya

སྲོག་གཅོད་འབད་ནི / སྲོག་གཅོད / དཀྲ་གཅོད་འབད་ནི / དཀྲ་གཅོད / ལྦང་ཕམ / ལྦང་ཕམ་གཏང་ནི

ལྦང་རྩེན noun
ling tren

දිවයින
daivayaina

ལྦང་ཤུན / མཆོ་ལྦང་ / མཆོ་ལྦང་འདྲ་བའི་དངོས་པོ

ལྦང་བུ noun
ling bu

නළාව
naḷaāva

ལྦང་ཏུ / ལྦང་མ

ལྦང་སྒར noun
ling gar

කඳවුරේ
kaṅdavaurae

ཡོངས་ལྷར / ཤར / ལྦང་ལྷར / དམག་ལྷར / ཁ་བ་མཐུན་པའི་ཐེ་ཚན

ལྦང་རྒྱུར noun
ling gyur

භාරමණය
bharamaṇaya

འཕྲུར་བ་ཐོམ / འཚོར་ཁྱོད / ཟོར་ཁྲབ / ཟོར་འཚོར / ལྦང་ཕྲུར / ཙུ་ཕྲུར / གཞི་ཕྲུར / གཞུང་ནོར་ / གཞུང་མེད་པ་གཏང་མི་བི་ངོ་ནོ

විපල්ලවය
vaipalavaya

འཕྲུར་བ་ཐོམ / འཚོར་ཁྱོད / ཟོར་ཁྲབ / ཟོར་འཚོར / ལྦང་ཕྲུར / ཙུ་ཕྲུར / གཞི་ཕྲུར / གཞུང་ནོར་ / གཞུང་མེད་པ་གཏང་མི་བི་ངོ་ནོ

ལྦང་རྒྱུར་གྱི adj
ling gyur gyi

රැඩිකල්
raæḍaikala

ལྦང་རྒྱུར་གྱི / མཐའ་གཅིག་ཏུ / ཙུ་བའི / གཞི་རྒྱན་གྱི

ལྦང་ noun
ling

භූමිය
bhaūmaiya

ཕྱོགས / ཀུ་ཁྱོན / རྐང་རལས / ལྦང་ / མངའ་ཡོངས / ས་གོ / ས་ཡོངས / ས་གནས / གཞི་ངོན / ལྷམ་ཐག ཐག་ལེབ / ས་གོ ཀུ་ཚད / བཤུགས་ཐག་ བཅིང་ཐག / བཤུགས་ཐག་ བཅིང་ཐག་ འཁྲིར་ཐག / བཤུགས་ཐག་ བཅིང་ཐག་ འཁྲིར་ཐག་ མང་ཚོགས་ས་གནས

පාරදේශයේ
paradaeśayae

ཕྱི་ཁ / ཕྱོགས / ཡོངས་གསེལ / ཀུ་ཁྱོན / ཀུལ་ལབ / རྐང་རལས / ལྷ་ས / ལྷ་གཞི / ལྦང་ / ལྱང་ཕྱོགས / ལྱང་ཡ / མི་ཁེར / མངའ་ཐུ / མངའ་ཡོངས / ཐ / ས་གོ / ས་ཡོངས / ས་གནས / ས་གཞི / ས་ཞིང / ཞིང་ / ཞིང་ཐག / ལྷམ་ཐག ཐག་ལེབ / དབེར་ནུ / སྨོབ་ཕྲུང་གི་ལྷ་གཞི་ཚན་རིག་ཆུ་ཤུ / ས་གོ ཀུ་ཚད / བཤུགས་ཐག་ བཅིང་ཐག / བཤུགས་ཐག་ བཅིང་ཐག་ འཁྲིར་ཐག / བཤུགས་ཐག་ བཅིང་ཐག་ འཁྲིར་ཐག་ མང་ཚོགས་ས་གནས

මතුපිට
mataupaiṭa

ཕྱི་རི་རྣམ་འགྱུར / ཕྱི་ངོས / ལྦང་ / ལྱང་ཕྱོགས / མངའ་ཐུ / ཁ་ཐོག ལྷག་ལས

කලාපයේ
kalaāpayae

ཕྱི་རི་རྣམ་འགྱུར / ཕྱི་ངོས / ཀུ་ཁྱོན / རྐང་རལས / ལྦང་ / ལྱང་ཕྱོགས / མངའ་ཐུ / ས་གོ / ས་ཡོངས / ས་གནས / གཞི་ངོན / ལྷམ་ཐག ཐག་ལེབ / ཁ་ཐོག ལྷག་ལས / ས་གོ ཀུ་ཚད / བཤུགས་ཐག་ བཅིང་ཐག / བཤུགས་ཐག་ བཅིང་ཐག་ འཁྲིར་ཐག / བཤུགས་ཐག་ བཅིང་ཐག་ འཁྲིར་ཐག་ མང་ཚོགས་ས་གནས

ඉඩම්
iḍama

ཡོངས་གསེལ / འཛམ་ལྦང་ / ཀུལ་ལབ / འཛིག་རྟེན་འཛམ་ལྦང་ / ལྦང་ / ལྱང་ཕྱོགས / ལྱང་ཡ / མི་ཁེར / མངའ་ཐུ / མངའ་ཡོངས / ས་ཡུལ / ས / ས་ཡོངས / ས་གཞི / མཐའ་ཟུར / ཐང་ / ཐོག་ཚད / གཡུས

කලාපය
kalaāpaya

བར་ལྷང་ལས། / ཕྱོགས / ཐོར་ཐོར་ / ངཱཀ་ངས / ངཱཀ་ཐུག / ལྷ་ཁི་ངབང་ཁྱབ / ལྷ་ཡོངས / ལས་ཀྱི་ངབང་ཡོས / ལྦང་ / ས་ཡོངས / ས་གནས / ཐང་རིལ་རི

රටේ
raṭae

ཡོངས་གསེལ / ཀུལ་ལབ / ལྦང་ / ལྱང་ཕྱོགས / མངའ་ཐུ / མངའ་ཡོངས / ས་ཡུལ / ས / ས་ཡོངས / ས་གཞི / མཐའ་ཟུར

ལྦང་མ noun
lingam

නළාව
naḷaāva

ལྦང་ཏུ / ལྦང་མ

ལུ noun
lu

ගීයක්
gaīyaka

ལུ / ལུ་གཞས / ཞབས་ཏུ

ගීතය
gaītaya

ལུ / ལུ་གཞས / ཞབས་ཏུ

වාදය
vaādaya

ལུ / ལུ་གཞས

ལུ་གཞས noun
lu zhé

ගීයක්
gaīyaka

ལུ / ལུ་གཞས / ཞབས་ཏུ

ගීතය
gaītaya

ལུ / ལུ་གཞས / ཞབས་ཏུ

වාදය
vaādaya

ལུ / ལུ་གཞས

ལུ་གཞས་ཀྱི་ལས་རིམ noun
lu zhé kyi lé rim

පාරසංගය
parasaṁgaya

ལུ་སྡོན / ལུ་གཞས་ཀྱི་ལས་རིམ

ལུ་གཞས་ལས་རིམ noun
lu zhé lé rim

අංකය
aṁkaya

མང་གྲངས / མང་རྒྱས / བཤད་སྒྲོར་ཀྱི་རྒྱབས / གྲངས / བྱང་ལས་ལའི / ཁྱབ་ལ་ / ཁྱབ་ལའི་རྒྱས / ལུ་གཞས་ལས་རིམ / གནས་རིམ་ཆང / དབེར་ནུ་ གཅིག་ཚོག་ངང་མང་ཚོག་ཆ་ཤུ / གསར་རིམ / ཐུ་ཡོ་ངང་ཏུས་ངེས་ཆ་ཤུ / ཐོན་རིམ

සංඛ්යාව
saṁkhayaāva

མང་གྲངས / མང་རྒྱས / བཤད་སྒྲོར་ཀྱི་རྒྱབས / གྲངས / བྱང་ལས་ལའི / ཁྱབ་ལ་ / ཁྱབ་ལའི་རྒྱས / ལུ་གཞས་ལས་རིམ / གནས་རིམ་ཆང / དབེར་ནུ་ གཅིག་ཚོག་ངང་མང་ཚོག་ཆ་ཤུ / ཐོན་རིམ

ལུ་གར noun
lu gar

නැටුම්
naæṭauma

འཁྲམ / གར་འཁྲམ / ལུ་གར / ཞབས་ཏུ

නර්තන
naratana

འཁྲམ / གར་འཁྲམ / ལུ་གར / ཞབས་ཏུ

ལུ་གར་སྡེ་ཚན་ཀྱི་གཙོ་བོ noun
lu gar dé tsen gyi tsowo

ලොක්කා
laeākakaā

མང་དང་པ / དབག་ཨོས / འགོ་དཔོན / འགོ་ཁྲིད / ཀུན་ཀྱི་གཙོ་ཆེ་ལས / ལུ་གར་སྡེ་ཚན་ཀྱི་གཙོ་བོ / ཚོན་ལྟེག་ཕལ་པའི་བསམ་འཆར / དབུ་ཁྲིད

නායක
naāyaka

མང་དང་པ / དབག་ཨོས / འགོ་དཔོན / འགོ་ཁྲིད / ཀུན་ཀྱི་གཙོ་ཆེ་ལས / ལུ་གར་སྡེ་ཚན་ཀྱི་གཙོ་བོ / ཚོན་ལྟེག་ཕལ་པའི་བསམ་འཆར / དབུ་ཁྲིད

ལུ་གར་སྡེ་ཚོགས noun
lu gar dé tsok

වාදක
vaādaka

ལུ་དབྱངས་ཀྱི་མཚམས noun
lu yang kyi tsam

ඉතිරි
itairai

བར་མཚམས / ཀུལ་ཁྱལ་ས / ལྟག་མ / ལུ་དབྱངས་ཀྱི་མཚམས / ངལ་གསང / ངལ་གསོ / ངལ་འཚོ / གཞན་མི

විවේකය
vaivaekaya

བར་མཚམས / ཀུལ་ཁྱལ་ས / ལྟག་མ / ལུ་དབྱངས་ཀྱི་མཚམས / ངལ་གསང / ངལ་གསོ / ངལ་འཚོ / གཞན་མི

ལུ་དེབ noun
lu dep

ඇල්බමය
ælabamaya

ལུ་དེབ / པར་དེབ

ལུ་འཛིན་མི noun
lu ten mi

සිංගර්
saiṁgara

རྩེད་འཛིན་མི / ལུ་འཛིན་ཁ་ཤེ / ཞབས་ལུ་འཛིན་མི

ལུ་སྡོན noun
lu tön

පාරසංගය
parasaṁgaya

ལུ་སྡོན / ལུ་གཞས་ཀྱི་ལས་རིམ

སྒེན་གོ། adj
len go

මෝඩ
maeāḍa

འཚོལ་འཚོལཿ / འཚོལ་བོང་ / འདོད་ཤུགས་ལྡན་ཐའི / དགོད་ཐུ་སི་སི / འཕྲུང་ཁྲལ་མེདཔ / སྒེན་ གོ / སྒེན་རྒྱས་ཅན / ཐོ་ཡིག་བཀོད་པ་ཐའི / ཐུན་པོ / ཐུན་ཡོའི / ཐེམས་གནས་པ་མེདཔ / ཐུ་ནས / ཐུ་ནས་ཀྱི

මෝඩකම
maeāḍakama

དགོད་ཐུ་ཐུར་མི / དགོད་ཐུ་སི་སི / འཕྲུང་ཁྲལ་མེདཔ / སྒེན་ གོ / སྒེན་རྒྱས་ཅན / ཐོ་ཡིག་བཀོད་པ་ཐའི / ཐུན་པོ / ཐུན་ཡོའི / ཐུན་ཡོའི / དཔོན་ཆུ་གི་ངོན་ལྷ / ཐུ་ནསཙོ / ཐུ་ནས / ཐུ་ནས / ཐུ་ནས་ཀྱི / ཐུ་མ་ཚངས

අනුවණ
anauvaṇa

འཚོལ་འཚོལཿ / འཚོལ་བོང་ / འདོད་ཤུགས་ལྡན་ཐའི / དགོད་ཐུ་ཐུར་མི / འཕྲུང་ཁྲལ་མེདཔ / སྒེན་ གོ / སྒེན་རྒྱས་ཅན / ཐོ་ཡིག་བཀོད་པ་ཐའི / ཐུན་པོ / ཐུན་ཡོའི / ཐུན་ཡོའི / དཔོན་ཆུ་གི་ངོན་ལྷ / ཐུ་ནསཙོ / ཐུ་ནས / ཐུ་ནས / ཐུ་ནས་ཀྱི / ཐུ་མ་ཚངས

අඥාන
agnaāna

དགོད་ཐུ་ཐུར་མི / དགོད་ཐུ་སི་སི / འཕྲུང་ཁྲལ་མེདཔ / སྒེན་ གོ / སྒེན་རྒྱས་ཅན / ཐོ་ཡིག་བཀོད་པ་ཐའི / ཐུན་པོ / ཐུན་ཡོའི / ཐུན་ཡོའི / དཔོན་ཆུ་གི་ངོན་ལྷ / ཐུ་ནསཙོ / ཐུ་ནས / ཐུ་ནས / ཐུ་ནས་ཀྱི / ཐུ་མ་ཚངས

මෞඩ
maeāḍa

འཚོལ་འཚོལཿ / འཚོལ་བོང་ / འདོད་ཤུགས་ལྡན་ཐའི / དགོད་ཐུ་ཐུར་མི / འཕྲུང་ཁྲལ་མེདཔ / སྒེན་ གོ / སྒེན་རྒྱས་ཅན / ཐོ་ཡིག་བཀོད་པ་ཐའི / ཐུན་པོ / ཐུན་ཡོའི / ཐུན་ཡོའི / དཔོན་ཆུ་གི་ངོན་ལྷ / ཐེམས་གནས་པ་མེདཔ / ཐུ་ནསཙོ / ཐུ་ནས / ཐུ་ནས / ཐུ་ནས་ཀྱི / ཐུ་མ་ཚངས

මෞඩකම
maeāḍakama

དགོད་ཐུ་ཐུར་མི / དགོད་ཐུ་སི་སི / འཕྲུང་ཁྲལ་མེདཔ / སྒེན་ གོ / སྒེන་ རྒྱས་ཅན / ཐོ་ཡིག་བཀོད་པ་ཐའི / ཐུན་པོ / ཐུན་ཡོའི / ཐུན་ཡོའི / དཔོན་ཆུ་གི་ངོན་ལྷ / ཐུ་ནསཙོ / ཐུ་ནས / ཐུ་ནས / ཐུ་ནས་ཀྱི / ཐུ་མ་ཚངས

මුගධ
maugadha

དགོད་ཐུ་ཐུར་མི / དགོད་ཐུ་སི་སི / འཕྲུང་ཁྲལ་མེདཔ / སྒེན་ གོ / སྒེན་རྒྱས་ཅན / ཐོ་ཡིག་བཀོད་པ་ཐའི / ཐུན་པོ / ཐུན་ཡོའི / ཐུན་ཡོའི / དཔོན་ཆུ་གི་ངོན་ལྷ / ཐུ་ནསཙོ / ཐུ་ནས / ཐུ་ནས / ཐུ་ནས་ཀྱི / ཐུ་མ་ཚངས

ལྷེ་ noun
lo

කැසීසස
kaæsasa

ལྷ / ལྷ་འབར་ནི / ལྷ་འཕོག་ནི / ལྷ་ལོང་ནི / ལྷ་ནད

ལྷེ་ནད་ noun
lo né

කැසීසස
kaæsasa

ལྷ / ལྷ་འབར་ནི / ལྷ་འཕོག་ནི / ལྷ་ལོང་ནི / ལྷ་ནད

ལྷ་ཁུར་ཁྱབ་གཱད་ལ noun
lo bur khyap del

වසංගතය
vasaṁgataya

ལྷ་ཁུར་ཁྱབ་གཱད་ལ / ནད་ཡམས / རིམས་ནད

ལྷ་ཁུར་གྱི། adj
lo bur gyi

හදිසියේ
hadaisai

འཇི་འཕྲོ་ལས་ཀྱི / ཅང་ཏོམ་གི / ལྷ་ཁུར་གྱི

ལྷ་ཁུར་ཀྱི་རྒྱན། noun
lo bur gyi kyen

අහම්බෙන්
*ahamabaena

བར་རྒྱན / ལྷ་ཁུར་ཀྱི་རྒྱན

ལྷ་ཁུར་དུ་འཛུང་ནི། verb
lo bur du jung ni

පුදුම
paudauma

དཔྱད་རིག་མེད་སི་སི / ཅ་ལས / ཅ་ལས་ནི / ཅ་ལས་སི་སི / ཅམ་བཀྲང་ / ཅམ་བཀྲང་གཅང་ནི / ལྷ་ཁུར་དུ་འཛུང་ནི / ལྷ་ཁུར་ཛུང་བ / ལྷ་ཁུར་ཚོར་བ / ངོ་མཚར་ཅན / རྟོག་མེད་དུ་ཛུང་བ / ཡ་མཚན་ཅན

ལྷ་ཁུར་ཛུང་བ། noun
lo bur jungwa

පුදුම
paudauma

དཔྱད་རིག་མེད་སི་སི / ཅ་ལས / ཅ་ལས་ནི / ཅ་ལས་སི་སི / ཅམ་བཀྲང་ / ཅམ་བཀྲང་གཅང་ནི / ལྷ་ཁུར་དུ་འཛུང་ནི / ལྷ་ཁུར་ཛུང་བ / ལྷ་ཁུར་ཚོར་བ / ངོ་མཚར་ཅན / རྟོག་མེད་དུ་ཛུང་བ / ཡ་མཚན་ཅན

ལྷ་ཁུར་ཚོར་བ noun
lo bur tsorwa

පුදුම
paudauma

དཔྱད་རིག་མེད་སི་སི / ཅ་ལས / ཅ་ལས་ནི / ཅ་ལས་སི་སི / ཅམ་བཀྲང་ / ཅམ་བཀྲང་གཅང་ནི / ལྷ་ཁུར་དུ་འཛུང་ནི / ལྷ་ཁུར་ཛུང་བ / ལྷ་ཁུར་ཚོར་བ / ངོ་མཚར་ཅན / རྟོག་མེད་དུ་ཛུང་བ / ཡ་མཚན་ཅན

ལྷ་ཁུར་འཇིག་རྒྱན། noun
lo bur jik kyen

ආපදා
āpadaā

ལྷག་བརྒལ / དཀའ་ངལ / རྒྱུན་ངན / ལྷ་ཁུར་འཇིག་རྒྱན / ཐུ་ངན / ཉེན་པ / འཕྲུས་ཤོར

විපත
vaipata

དཀའ་ངལ / རྒྱུན་ངན / ལྷ་ཁུར་འཇིག་རྒྱན / འཕྲུས་ཤོར

ལྷ་འཕོག་ནི། verb
lo khok ni

කැසීසස
kaæsasa

ལྷ / ལྷ་འབར་ནི / ལྷ་འཕོག་ནི / ལྷ་ལོང་ནི / ལྷ་ནད

ལྷ་འབར་ནི། verb
lo bar ni

කැසීසස
kaæsasa

ལྷ / ལྷ་འབར་ནི / ལྷ་འཕོག་ནི / ལྷ་ལོང་ནི / ལྷ་ནད

ལྷ་ལོང་ནི། verb
lo long ni

කැසීසස
kaæsasa

ལྷ / ལྷ་འབར་ནི / ལྷ་འཕོག་ནི / ལྷ་ལོང་ནི / ལྷ་ནད

ལྷོག་ཁ noun
lok kha

පේදුරු
paedurau

ཅང་མེད་ཀྱི་ཐ་ཡག / དུས་ཐལབས / དུས་ཚོད / དུས་ཡུན / གལ་གནད / ཐུ་མཚན / ཁྱད་ཆོས / ཁྱད་རྫས / ལྷག་ཆོས / ལྷག་ཁ / གནད་དོན / ཆ / ཚེ / ཚད ཕེག་ལེ / ཅང་མེད་ཀྱི་ཐ་ཡག ཕོང་ལོག་གི་ཡིག་ཚད ཐོག་ཅེས / ཅང་མེད་ཀྱི་ཐ་ཡག ཕོང་ལོག་གི་ཡིག་ཚད ཐོག་ཅོད ཤུན་ཚོ

ལྷོག་ཆས noun
lok ché

මූලද්රව්යය
maūladaravayaya

ཆ་ཤས་གསོ་བོ / ཐོ་ཡིག་ཤས / ལས་ཀ / ཐུང་གཞི / ཐ་ཚུལ / བར་ཚན་གཞི / ཡན་ལག་གསོ་བོ / ཡན་ལག ཆ་ཤས

ལྷོག་ཐག noun
lok tak

කේබල්
kaebala

ཕྱགས་ཐག / ལྷོག་ཐག / ཕྱགས་ཐག ལྷོག་ཁྲུང / ལྷོག་ཐག ཕྱགས་ལྡན

ལྷོག་ཐག ༡༠ རྒྱུན་ལམ noun
*lok tak gyün lam

පෙලගැසීම
*paelagaesaīma

གལ་རིམ / དང་ནུང་ / ཀུལ / ཁྲུང་ཐ / རིགས་ཀྱུད / ཐགས / ཐིག / ཚོག་ཐེང / ཐིག གཞི་རམ / མཚམས་ཐིག ས་མཚམས / ལྷོག་ཐག ༡༠ རྒྱུན་ལམ

මාර්ගය
*maāragaya

བར་ལམ / འབད་ཐབས / འབད་ཀྱོལ / འབད་བཤགས་བཤགས / ཐྱོད་པ / ཕྱོགས / ཕྱོགས་གཞི་ནས་ཆའི་ནང་ལས་ཁྱེམ་ཡོང་པའི་ཐུག་གི་ལམ / ངོག་ལམ / ཀུལ་རིམ / ནང་ནུང་ / འཚུལ་ལ་འཚོན་ས / གཱ་ཅི་གི་ཐོག་ལས / གཱ་ཅི་ལྷོ་ལས / ཀུལ / ཕྱེས་ཤུལ / ཕྱེས་ཤུལ་བདའ་ནི / ཆུང་ལམ / ཁྱེམ་བར་ལམ ཆུང་ / ཁྱུངས / ལམ / ལམ ཆུང་ / མེ་ལམ / རིགས་ཀྱུད / ཐང་ལམ / ཐགས / ཐབས་ལམ / ཐིག / ཚོག་ཐེང / འབད་བཤགས་བཤགས / ཐྱོད་ལམ / ཐིག ཁ་ཤས / ཁ་མཚམས / ཁྱོན་ཐགས / ཐིག ཁ་ཤས ཀ

ལྷོག་ཐག ལྷགས་འཕྲིན། noun
lok tak chak trin

කේබල්
kaebala

ལྷགས་ཐག / ལྷོག་ཐག / ལྷགས་ཐག ལྷོག་ཁྲུང / ལྷོག་ཐག ལྷགས་ལྡན

ལྷོག་ནུས noun
lok nü

ගාසීතු
gaāsatau

འགྲུལ་ལྡ / འགན་ལག / ཅང་གཤོད / ཁྱབ / ལྷོན་ལ་ལངས / ལྷ་ཆ / ལ་ལག / ལག་ཏུ་ལ / ལྷོག་ནུས / ཚེ་ཐུགས / ཉེས་བསྡུགས / རིན / ཁྲལ / བཟའ་ཤཱུང / འགན་ / ཤག / ཤག ཤག

ལྷོག་བརྟན noun
lok nyen

රූප
raūpa

འཆར་ལྷང / འཇུ་པར / ལྷ་འཇུ / ལྷ་པར / ལྷོག་བརྟན / ཕེང་གཏམ / ལྷང་བརྟན / ལྷང་ཐ / ངོ་ཕར / ལྷན་ངག་གི་ལྷས / ངལ་ཤུན / གཟུགས་བརྟན

පින්තාරු
painataārau

འཆར་ལྷང / ཉིལས་རིས / ཤུ་ཤད / ལྷ་ཤར / ལྷོག་བརྟན / ཕེང་གཏམ / ལྷང་བརྟན / ལྷང་ཐ / ངོ་ཕར / ལྷན་ངག་གི་ལྷས / ངལ་ཤུན / གཟུགས་བརྟན

සිනමා
sainamaā

ལྷོག་བརྟན / ལྷོག་བརྟན་བཟོ་ནི / ལྷོག་བརྟན་བཟོ་ལྷུན

තිර
tairaya

ཐ་ཡོལ / ལྷོག་བརྟན / བརྟན་ལྷོམ

චිත්රපට
caitarapaṭa

ལྷོག་བརྟན་བཟོ་ནི verb
lok nyen zo ni

සිනමා
sainamaā

ལྷོག་བརྟན / ལྷོག་བརྟན་བཟོ་ནི / ལྷོག་བརྟན་བཟོ་ལྷུན

ལྷོག་བརྟན་བཟོ་ལྷུན noun
*lok nyen zo trün

සිනමා
sainamaā

ལྷོག་བརྟན / ལྷོག་བརྟན་བཟོ་ནི / ལྷོག་བརྟན་བཟོ་ལྷུན

སྐད་བརྡུན་རྩེ་ནི། *verb*

lok nyen tsé ni

ᱣᱮᱞᱫᱟᱞᱭᱟᱞᱭᱟ

vaæḍa

སྒྲང་ལྭ / སྒྲང་ལྭ་འབབ་ནི / བཅའ་ཁྲིམས / ཐྲོས་གཱར་འཁྱབ་ནི / འཕྲས་བུ / ཐུ་བ / དཀའཤས་སྒྲང་ནི / སྐྱེད་བཏབ་ནི / སྐྱེལ་འདྲེན / ལྷ / ལྷ་འབབ་མི / ལྷ་འབབ་ནི / ལྷ་འགན / ལྷ་ཐུ་འཛིན་ནི / ལྷ་ཁལ་ཡོངས་པའི་ལྷ / ལྷ་གཡོགས / ལྷ་ཁ་ཡོག / ལས་ངོན / ལས་ཁྱབ་ས / ལས་མི / ལང་སྲོལ / ལང་སྲོལ་ཆུབ་ནི / སྐྱོག་བརྡུན་རྩེ་ནི / རྣམ་བཟླུར་སྟོན་ནི / གནད་དོན / གནས་སྦྱངས / དཔེ་ལས་སྐྱེད་སྲོང་ནི / གསོ་བཅོས / ལག་ཏུ་ཟིན / ལག་ཏུ་ཟིན / ལག་ཏུ་ཟིན / ལ / ལ་ཁ / ལ་ཁ / ལ་ཁ

སྐྱེས་རྒྱུན་ལྡན་པའི། *adj*
lok gyün den pé

සජීවී

sajaīvaī

སྟོང་ནི། / གནས་པའི། / འབར་བཞིན་པའི། / སྟོང་ནི། / སྐྱེས་རྒྱུན་ལྡན་པའི། / མེ་ཕྱུག། / གནས་ནི། / དངོས་མཚོང་རྒྱང་བསྒྲགས། / གསོན་ནི། / གསོན་པའི། / འཚོ་ནི། / འཚོ་བའི།

වාසසථාන

vaāsasathaāna

འབར་བཞིན་པའི། / སྟོང་ནི། / སྐྱེས་རྒྱུན་ལྡན་པའི། / མེ་ཕྱུག། / གནས་པའི། / དངོས་མཚོང་རྒྱང་བསྒྲགས། / གསོན་ནི། / གསོན་པའི། / འཚོ་ནི། / འཚོ་བའི།

ජීවන

jaīvana

འབར་བཞིན་པའི། / ཏ་ཕྱེ་ཡོད་པའི། / སྟོང་ནི། / སྐྱེས་རྒྱུན་ལྡན་པའི། / མེ་ཕྱུག། / གནས་ནི། / གནས་པའི། / དངོས་མཚོང་རྒྱང་བསྒྲགས། / སྲོག་ལྡན། / གསོན་ནི། / གསོན་པ། / ཡོད་ཁྱད་ཆོས། / ཡོད་ཁ / ཡོད་ཁ / ཡོད་ཁ / ཡུན་གནས་པ།

སྐྱེས་རྩོལ། *noun*
lok dzé

කල

kala

ཐེ་ཚན། / ཐུང་ཙམ། / སྐྱེས་རྩོལ། / བཙོན་ཤག / བཙོན་ཤག ཐུ་ཤག / བཙོན་ཤག ཐུ་ཤག / ལས་ཐབས།

སྐྱེས་ཤུགས། *noun*
lok shuk

බලහත්කාරයෙන්

balahatakaārayaena

བང་བསྟོང་ནི། / འབད་བསྟུག་ནི། / ཚོགས་ཐུག / ཐེ / འདོད་ཤུགས། / ཐུང་ས་འབོར། / སྒྲིང་སྒྲིང། / ཐུང་ས་ཀ / ཁེ་ཏོ། / ཐོག་ཤུགས། / ཐག་ཤུགས། / ངས་ཤ / ཤ་ཤ / ཤ / ཤ /

དན་འབྲས། noun
ngen dré

කැළලක්

kaæḷalaka

རྩ་འབྲས། / རྩ་ཤུལ། / རྩེན་འབྲས། / དན་འབྲས། / ཤུལ་དན།

དན་རྟགས། noun
ngen tak

සංකේතය

saṁkaetaya

སྒྲོན་ལམ། / བང་མཚན། / ཁྱད་ཆོས། / མིང་གཏམ། / ནད་རྟགས། / དན་རྟགས། / ར་ཁཱིས། / གཤིས་ཆྱད། / རྟགས། / འཁྲབ་རྩེད་པ། / མཚན་རྟགས། / ཡིག་འབྲུ

චරිත

caraita

སྒྲོན་ལམ། / ཆོས་ཉིད། / བང་མཚན། / ཆུ་གཤིས། / ཁྱད་ཆོས། / མིང་གཏམ། / ནད་རྟགས། / གནས་ལྟར། / དན་རྟགས། / ར་ཕྱིང། / ར་གཤིས། / ར་བཞིན་གནས་ལྟར། / རིགས། / གཤིས་ཆྱད། / གཤིས་ལྡན། / རྟགས། / འཁྲབ་རྩེད་པ། / མཚན་རྟགས། / དཔྱེ་བ / ཡིག་འབྲུ

དན་ལན། noun
ngen len

පලිගැනීමේ

palaigaænaīmae

དགྲ་ལན། / འགོན་ལན། / དན་ལན། / ཕྱ་ལན

དན་ལྷ་འབབ་ནི། verb
ngen la bé ni

නසා

nasaā

དམ་ཆོག་བསྐྱེན་ནི། / ཁ་བཟེད་ནི། / ཁས་ལེན་ནི། / སྐོ་ལྷ་གཟྱང་ནི། / སྐོས་ཡོག་ནི། / དན་ལྷ་འབབ་ནི། / ཐག་གཅད་ནི། / གཏད་ནི། / བཙུག་ལས་ནི། / ཡིག་ཐོག་ལྷ་འཕྲི་ནི། / ཟང་འགྲོ་གཏང་ནི།

དན་ལྷང། noun
ngen lhé

අල්ලස්

alalasa

ནང་གསུག་རྒྱབ་ནི། / ནང་གསུག་ཐྲོད་ལེན། / དན་ལྷང / ཚུལ་མེན་བཟོ་བ / གཡོ་ཐུ / བཟོ་འགྱུར / ཟུར་ཆག

ධූෂණ

daūṣaṇa

དན་ལྷང / ཚུལ་མེན་བཟོ་བ / གཡོ་ཐུ / བཟོ་འགྱུར / ཟུར་ཆག

ධූෂිත

daūṣaita

དན་ལྷང / ཚུལ་མེན་བཟོ་བ / གཡོ་ཐུ / བཟོ་འགྱུར / ཟུར་ཆག

དན་ལྷང་མེད་པའི། adj
ngen lhé mé pé

නිශ්චල

naiśacala

ཁྱད་འཕགས་བཞེས་ཐོ། / གནས་ཡོངས་པའི། / དན་ལྷང་མེད་པའི། / ངོ་མ / མངོན་ལྡན་ཁྱི / ཡོངས་བཞིན་པའི

සැබෑ

saæbaæ

མངའ་ཚ་དགས་ལྟ་བུ / དམ་ཚིག་ཅན / བདེན་པ / དྲང་པོ / འཇུ་བའི / ཁྱད་འཕགས་བཞེས་ཐོ། / གནས་ཡོངས་པའི། / དེས་བདེན / དན་ལྷང་མེད་པའི། / ངོ་མ / དངོས་གནས / མངོན་ལྡན་ཁྱི / ཐ་དམ་ཚིག་ཅན / ཚ་དགས / ཡོངས་བཞིན་པའི

විශ්වාසවන්ත

vaiśavaāsavanata

མངའ་ཚ་དགས་ལྟ་བུ / དམ་ཚིག་ཅན / བདེན་པ / དྲང་པོ / འཇུ་བའི / ཁྱད་འཕགས་བཞེས་ཐོ། / གནས་ཡོངས་པའི། / དན་ལྷང་མེད་པའི། / ངོ་མ / མངོན་ལྡན་ཁྱི / ཐ་དམ་ཚིག་ཅན / ཚ་དགས / ཡོངས་བཞིན་པའི

යථාර්ථය

yathaārathaya

དོན་དམ / ཁྱད་འཕགས་བཞེས་ཐོ། / གནས་ཡོངས་པའི། / དན་ལྷང་མེད་པའི། / ངོ་མ / ངོ་མ / དངོས་གནས / མངོན་ལྡན་ཁྱི / ཡོངས་བཞིན་པའི

රියල්

raiyala

ཁྱད་འཕགས་བཞེས་ཐོ། / གནས་ཡོངས་པའི། / དན་ལྷང་མེད་པའི། / ངོ་མ / མངོན་ལྡན་ཁྱི / ཡོངས་བཞིན་པའི

དན་ལྷང་རྒྱབ་ནི། verb
ngen lhé kyap ni

වස

vasa

དཀ / དཀ་ཕྱིན་ཏེ་གསར་ནི། / དཀ་ཟླུག་ནི། / མེད་པ་གཏང་ནི། / དན་ལྷང་རྒྱབ་ནི། / དཀ་གཅོང་ལེགས

དན་ལེགས་བྱས་པའི། adj
ngen sem drelwé

අහිංසක

*ahaiṁsaka

འཚེལ་མེད་ཀྱི / དན་ལེགས་བྱས་པའི། / མཚོ་མེད་ཀྱི / ཉེས་མེད་ཀྱི / ཉེས་པ་མེད་པའི

නිර්දෝෂ

*nairadaeāṣa

འཚེལ་མེད་ཀྱི / དན་ལེགས་བྱས་པའི། / མཚོ་མེད་ཀྱི / ཉེས་མེད་ཀྱི / ཉེས་པ་མེད་པའི

དན་སོང་གི། adj
ngen song gi

නිරය

*nairaya

སྨྱོ་དགས། / མ་དགའ་བའི / དན་སོང་ / དན་སོང་གི / དམྱལ་ལམས / དམྱལ་ལམས་ཀྱི / དམྱལ་བ / ལེམས་ཅོག་ཕེ་ས / ཆ་བརླག་གཏང་ནི། / ཆ་གཏོར་གཏང་ནི། / ཅོག་པ་ཟ་ཕེ་ས / དཔལ་པོར་འགྱུར་ནི།

དན་སྡུགས་མཁན། noun
ngen ngak khen

විශාරද

vaiśaārada

ཐུན་མ་མཁན / ཐུ་ཡིས་ལྷ་མཁས་རིག་ཅན་ཐུ་ཏ / མེག་འཕྲལ་མཁན་པོ / མེག་འཕྲལ་རྒྱབ་མེ / མེག་འཕྲལ་ཐོན་མེ / དན་སྡུགས་མཁན / དགེགས་བསལ་ཀྱི་མཁས་རིག ཤིང་བཟོའི་མཁས་རིག་ཅན

དན་ཕྱོད། noun
ngen chö

උප

*upa

ཕྱེ་གྱོད། / ཚེས་འཛིན / མེ་དགེ་བའི་ཐྲོད་པ / ནག་ཐྲོད / དན་ཐྲོད / ཉེས་ཐྲོད

དན་ཕྱོད་འབད་ནི། verb
ngen chö bé ni

අතවර

*atavara

བོག་ཐྲོད / བོག་ཐྲོད་འབད་ནི / དན་ཐྲོད་འབད་ནི / ཚོག་ངན་ལྟར་ནི / བཙོག་ཁ / ཚུལ་མེན་ཐྲོད་ནི

අපයෝජනය

*apayaeājanaya

བོག་ཐྲོད / བོག་ཐྲོད་འབད་ནི / དན་ཐྲོད་འབད་ནི / ཚོག་ངན་ལྟར་ནི / བཙོག་ཁ / ཚུལ་མེན་ཐྲོད་ནི

අපචාර

*apacaāra

བོག་ཐྲོད / བོག་ཐྲོད་འབད་ནི / དན་ཐྲོད་འབད་ནི / ཚོག་ངན་ལྟར་ནི / བཙོག་ཁ / ཚུལ་མེན་ཐྲོད་ནི

དམ། conj
ngam

නැත්නම්

*naætanama

དམ / དེ་ལྟ་མེན་པ་ཅིན / དེ་མིན་བྱང / ཁམ / ཁོང་ལེཕ་གི་འཚེལ་བའི་ཚོག་ལྡན / ནམ་ལ་ས་ས་ཁྱེ་ཁ / ཁམ / དཔེར་ན་ཕྱོང་ཁ་ནང་ ཡང་ན

དར་ཀླུང། noun
ngar lung

ගැසේ

*gaæsa

ཀྱི་ཛེ་ལ / ཛོ་ཕ་ངར་ཆང་ལ / ཏ་ག་ཀླུང / ཕ་ལ་ཆང་ལ / ཆང་ཆུང / ཏེ་ཁོ་ལ / ས་ལ་ཐུན

དར་ཕྱུགས། noun
ngar chak

වානේ

*vaānae

ཕྱུགས / ཕྱུགས་ཀྱི་མཚོན་ཆ / ཕྱུགས་ཀྱི་བཟོ་ཐུ / ཕྱུགས་མཚོན / དར་ཕྱུགས

དར་ཤུགས། noun
*ngar shuk

තීව්රතාව

*taīvaratāāvaya

ཌ་ཝི་ཌེ་ཁ / ཐོན་ས / ཐུ་ཝི་ས / ཆུང་ཀུ / དམ་ངན / དམ་ངན་ལས / བདེན་པའི / ངོག་ལག / ངག་པོ / ཕྲེ་ཁ་ངན་ངག་ལས / ཕྲེ་ཁ་ལ་ཐ་ཁ་ལ / ཐ་ཁ / ངམ་ཐ་ཌེ་ཁ / ཐ་ར་ངག་ལ / ཁ་ཀ / ངམ་ཐ / ངམ་ཐ་ཌ་ཁ / ཐ་ར་ངག / ཁ་ཀ ངག་ཀ / ཆ་ཁ / ཁ་ཁ / ཁ་ཁ / ངག / ངག / ངམ / ངམ / ངམ

དཀར་རངས། noun

ngel rang

බලපෑම

balapaæma

བསྐལ་ཁྱིམས། / འཚར་སྡང་ / རྩོལ་གར་འཛིན་པ་ནི། / འཕགས་ཐུ / ཐུག་འཕགས / ཐུ་བ / ཐྲིམ / ཐྲིམ་ཤུགས / ཤུགས་འཕགས / ལྟ / ལྟ་འབད་ནི། / ལས་འཕགས / ལང་སོལ་ / ལང་སོལ་ཀུན་ནི / བློག་བརླན་ཞེ་ནི། / ནུས་སྒྲིན། / སྡང་འཚར / སྡང་བ / ནུས་ལญ་སྟོན་ནི། / ངལ་རངས། / བར་ཕེངས། / རི་ཚོ་ཕྱུ་ཐུ / ཤན་ཞུགས / ཤན་ཞུགས་ནི། / ཤུགས / ཤུལ / ཐོན་འཕགས / ཐ্ལིས་འཕགས / ཚོར་སྡང་ / ཚོར་བ / དབང་དུ་ཐལ་ནི / དབང་ཐལ / ཡིད་ཆེས

පරහරණය

paraharaṣaya

ངལ་རངས / ཡིད་སྟོན / ཡི་རངས

හැඟීම

haæñgaīma

འཚར་སྡང་ / འཕགས་ཐུ / ཐུག་འཕགས / ཐྲིམ / ཐྲིམ་ཤུགས / ཤུགས་འཕགས / ལས་འཕགས / ལང་སོལ་ / ནུས་སྒྲིན། / སྡང་འཚར / སྡང་བ / ངལ་རངས / བར་ཕེངས / རི་ཚོ་ཕྱུ་ཐུ / ཤུགས / ཤུལ / ཐོན་འཕགས / ཐ্ལིས་འཕགས / ཚོར་སྡང་ / ཚོར་བ / ཡིད་ཆེས

තෘප්තිය

taṛpataiya

ངལ་རངས / བསམ་པ་ཇོག་པ / ཡིད་ཆོམས

අවධානය

avadhaānaya

གཙིག་ཏར་འདུ་ནི། / གཙིག་ཏར་འཛིམ་ནི། / གཙིག་ཏར་ཐུང་ནི། / ངལ་པ་གཏོན་ནི། / ངན་གཏད / ངན་བཏོན / ཁ་ངན་ཐོན / ཁ་ངན་ཐུགས་བཟོ་ནི། / དགའ་བ / ཀུས་ཞལས / ཐོར་ / ཚོས་ཀུས / ངལ་རངས / ཀུན་ཁ / ཀུས་ལས / ཀུན་ཁ / ངན་ཐུགས / ཐ্ལིས་བཀུར / ཡི་རངས / ངན་བཀུག ངེས་ཀུས / ངེས་ཀུག / ངན་ཐུ / ངེས་ཀུ / ངན་ཐ / ངེས་ཀ / ངན་ཐ / ངེས་ཀ / ངན་ཐ / ངེས་ཀ

དེས་པར་དུ adv

ngé par du

নিসැকবম

naisaækavama

བདེ་སྲུང་ / དེས་བདེན / དེས་པར་དུ / དངོས་གནས / ཉེན་སྲུང་ / སྲུང་སྐྱོབ / ཚད་རི་བ་རི / ཏན་ཏན / ཏན་ཏན

নিসැকব

naisaækava

དེས་པར་དུ / ཚད་རི་བ་རི

དེས་པར་དུ་དགོ་པའི adj

ngé par du go pé

අවශ්යයි

avaśaya

མེད་དུ་མི་ཅུང་བའི / དེས་པར་དུ་དགོ་པའི / དེས་པར་མཁོ་བའི / ཐལས་མེད་པའི / གལ་ཅན་ / གལ་ཆེ་བའི / དགོངས་བདེན་བདེན / ཁག་ཁག་ / ཁ་ཅན་ / ཁ་ཏང་ / ཁ་ཏང་ / ཁ་ཏང་ / ཁ་ཏང / ཁ་ཏ / ཁ་ཏ / ཁ་ཏ

དོ་གྲོད། noun

ngo tré

සොයා

saeāyaā

ཕྱན་ནི / གཏོང་ཐུག / དགོ་ནི / འགོ་བསྒྲགས་ནི / མཁུ་ཐོར་རྒྱབ་ནི / ཉེད་ནི / ཐུ་ཕྱུ་ཏ / ཐྲེ་ནི / ཆུག་ནི / གནས་ནི / ཏོ་ཕྱུང / ཏོ་ཐང / ཆ་ཏད་ནི / ཚྱོ་ནི / ཟེས་ནི / བཉེན་ནི / རྟོགས་ནི / མཐོང་ནི / ཁོག་ནི / ཚོར་ནི / ཤར་ནི / ཁ་ཤས་ནི / ཁ་ཤས་ནི / ཁ་ཤས་ཀྱི / ཁ་ཤས་ཀྱི / ཁ་ཤས་ཀྱ

ངོ་མ་ཤེས་པ noun

ngo ma shespa

අපරකට

aparakaṭa

ཆ་མེད་པའི / སྐད་ཀྱིས་མེད་པའི / མ་གོམས / མ་ཤེས་པ / ངེས་པ་མེད་པའི / ངོ་མ་ཤེས་པའི / ངོ་མ་ཤེས་པ / ངོ་མ་ཤེས་ཀས་ཆེད་པ / ངོ་ས་ཁབ་ཀ་ཆེ་ཤེ / ཡོངས་ཀྱིས་མེད་པའི

ආගනාතුක

āganatauka

ཆ་མེད་པའི / ཕྱི་རྒྱལ་གྱི / ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མི / ཕྱིའི་རྒྱལ་ལས་དང་འཕྲེལ་བའི / ཕྱི་ཁའི / ཕྱི་མེ / རྒྱས་མེད་པའི / རྒྱས་མེད་པ / ཤ་ཡོ་མ་ཚུགས་པའི / ཤ་ལས་སེས་ཤ / ཤ་ཡོ་ཟ / མ་ཤེས་ཤ / ཤ་ཤེས་ཤ / ཤ་ཤ་ཤ / ངེས་ཤ་ཤ / ངོ་ས་ཤ / ངོ་ས་ཤ་ཤ / ངོ་ས་ཤ་ཤ་ཤ / ངོ་ས་ཤ / ངེས་ཤ / ངོ་ས་ཤ / ངེས་ཤ / ངོ་ས་ཤ / ངེས

དང་འཇོར། *adj*

ngo jor

ṭaægai

ཕྱག་མཚན། / ལྷོག་གས་གྱག / ལྷོག་གས་པ / དཀ་ཐེའི / འཛོང་ཚད / འགན་གནས / ཐྲི་ན་པ / འཛོན་ནས / ལེ་ཏོག་ཏུ / ཁྱེགས / ཐྲེག་ས་ལོ་ལྟར། / ཐོ་ཡིག / ཁ་ཟས / རིག་ཚན / ཧོང་ཚད / ཡོངས་བཞིན་པའི / ཞལ་འདེབས / ལྷོག་ས་རིག་ཐོ་ལས།

ṭaægai

ṭaægai

ṭaægai

ངང་ཚོལ། *noun*

ngo göl

udaghaeāṣaṇa

ཕྱི་འགྱུར / ཕྲིན་ཕྱོགས / འགལ་བ / ཚོལ་བཏོང / ཚོལ་གཏམ / ཆུད་འགལ / ཆུད་འགལ་འཛིན་ཀ / ཆུད་འགལ་ཚོགས་པ / མི་མཐུན་པ / ནན་བཏོང་འབད་ནི / ངང་ཚོལ / ངང་ཚོལ་འབད་ནི

vairaeādhataāvaya

ཕྱི་འགྱུར / ཕྲིན་ཕྱོགས / འགལ་བ / ཚོལ་བཏོང / ཚོལ་གཏམ / ཆུད་འགལ / ཆུད་འགལ་འཛིན་ཀ / ཆུད་འགལ་ཚོགས་པ / མི་མཐུན་པ / ནན་བཏོང་འབད་ནི / ངང་ཚོལ / ངང་ཚོལ་འབད་ནི

vairaeādhataā

ཕྱི་འགྱུར / ཕྲིན་ཕྱོགས / འགལ་བ / ཚོལ་བཏོང / ཚོལ་གཏམ / ཆུད་འགལ / ཆུད་འགལ་འཛིན་ཀ / ཆུད་འགལ་ཚོགས་པ / མི་མཐུན་པ / ནན་བཏོང་འབད་ནི / ངང་ཚོལ / ངང་ཚོལ་འབད་ནི

vaipakaṣayae

ཚོལ་བཏོང / ཚོལ་གཏམ / ཆུད་འགལ / ཆུད་འགལ་འབད་ནི / ནན་བཏོང་འབད་ནི / ངང་ཚོལ / ངང་ཚོལ་འབད་ནི / ཕྱི་འགྱུར / ཕྲིན་ཕྱོགས / འགལ་བ / ཆུད་འགལ / ཆུད་འགལ་ཚོགས་པ / མི་མཐུན་པ / ངང་ཚོལ

kaæraælala

ངང་ཚོལ / ངང་ལོག ངང་ཚོལ

vipakṣa

ཚོལ་བཏོང / ཚོལ་གཏམ / ཆུད་འགལ / ཆུད་འགལ་འབད་ནི / ནན་བཏོང་འབད་ནི / ངང་ཚོལ / ངང་ཚོལ་འབད་ནི / ཕྱི་འགྱུར / ཕྲིན་ཕྱོགས / འགལ་བ / ཆུད་འགལ / ཆུད་འགལ་ཚོགས་པ / མི་མཐུན་པ / ངང་ཚོལ

ངང་ཚོལ་གྱི། *adj*

ngo göl gyi

vipalavavaādaī

ངང་ཚོལ་གྱི / ཁ་ཐུར་གྱི

kaæralaikaāra

ངང་ཚོལ་ཏ / ངང་ལོགས / ངང་ལོག་པའི

ངང་ཚོལ་བ། *noun*

ngo gölwa

kaæralaikaāra

ངང་ཚོལ་གྱི / ངང་ཚོལ་ཏ / ངང་ལོགས / ངང་ལོག་པའི

ངང་ཚོལ་འགྲུལ་སྒྲོད། *noun*

ngo göl drül kyö

paravaegaya

ཕྱི་ཟླ་གཡུམ་པ / མཚོགས་འགྲུལ / མཚོགས་ཤུགས / མཚོགས་ཚང / མཚོགས་ཚང་མཐོ་ཤུགས / ཆུག་ཤུགས / ལམ་འགྲུལ་ཆུད་ནི / ལམ་འགྲོ་ནི / ངང་ཚོལ་འགྲུལ་སྒྲོད / ངང་ཚོལ་ཐུ་འགྲོས / རིམ་འགྲོས

maāratau

ཕྱི་ཟླ་གཡུམ་པ / བཙན་ནི / ཐྲོག་ནི / ཀོན་ཐོ་ནི / འགྲོ་ཐང / མཚོགས་འགྲུལ / མཚོགས་སྒྲོད་འབད་ནི / ཆུག་འགྲོ་ནི / ཤད་འགྲུལ / ལྟ་འབད་ནི / ལམ་འགྲུལ་ཆུད་ནི / ལམ་འགྲོ་ནི / ངང་ཚོལ་འགྲུལ་སྒྲོད / ངང་ཚོལ་ཐུ་འགྲོས / རིམ་འགྲོས / ཐུ་ཕྲིག་འགྲོ་ནི

ངང་ཚོལ་འབད་ནི། *verb*

ngo göl bé ni

vairaeādhataā

ཕྱི་འགྱུར / ཕྲིན་ཕྱོགས / འགལ་བ / ཚོལ་བཏོང / ཚོལ་གཏམ / ཆུད་འགལ / ཆུད་འགལ་ཚོགས་པ / མི་མཐུན་པ / ནན་བཏོང་འབད་ནི / ངང་ཚོལ / ངང་ཚོལ་འབད་ནི

vipakṣa

ཚོལ་བཏོང / ཚོལ་གཏམ / ཆུད་འགལ / ཆུད་འགལ་འབད་ནི / ནན་བཏོང་འབད་ནི / ངང་ཚོལ / ངང་ཚོལ་འབད་ནི

udaghaeāṣaṇa

ཕྱི་འགྱུར / ཕྲིན་ཕྱོགས / འགལ་བ / ཚོལ་བཏོང / ཚོལ་གཏམ / ཆུད་འགལ / ཆུད་འགལ་འབད་ནི / ཆུད་འགལ་ཚོགས་པ / མི་མཐུན་པ / ནན་བཏོང་འབད་ནི / ངང་ཚོལ / ངང་ཚོལ་འབད་ནི

vairaeādhataāvaya

ཕྱི་འགྱུར / ཕྲིན་ཕྱོགས / འགལ་བ / ཚོལ་བཏོང / ཚོལ་གཏམ / ཆུད་འགལ / ཆུད་འགལ་འབད་ནི / ཆུད་འགལ་ཚོགས་པ / མི་མཐུན་པ / ནན་བཏོང་འབད་ནི / ངང་ཚོལ / ངང་ཚོལ་འབད་ནི

ངང་ཚོལ་ཐུ་འགྲོས། *noun*

ngo göl ru drö

maāratau

ཕྱི་ཟླ་གཡུམ་པ / བཙན་ནི / ཐྲོག་ནི / ཀོན་ཐོ་ནི / འགྲོ་ཐང / མཚོགས་འགྲུལ / མཚོགས་སྒྲོད་འབད་ནི / ཆུག་འགྲོ་ནི / ཤད་འགྲུལ / ལྟ་འབད་ནི / ལམ་འགྲུལ་ཆུད་ནི / ལམ་འགྲོ་ནི / ངང་ཚོལ་འགྲུལ་སྒྲོད / ངང་ཚོལ་ཐུ་འགྲོས / རིམ་འགྲོས / ཐུ་ཕྲིག་འགྲོ་ནི

paravaegaya

ཕྱི་ཟླ་གཡུམ་པ / མཚོགས་འགྲུལ / མཚོགས་ཤུགས / མཚོགས་ཚང / མཚོགས་ཚང་མཐོ་ཤུགས / ཆུག་ཤུགས / ལམ་འགྲུལ་ཆུད་ནི / ལམ་འགྲོ་ནི / ངང་ཚོལ་འགྲུལ་སྒྲོད / ངང་ཚོལ་ཐུ་འགྲོས / རིམ་འགྲོས

ངང་རྟགས། *noun*

ngo tak

ananayataāva

བཙན་མཚོན / བདའ་ཟླ་ནི / འཚ་བ / ཅ་གོ་ནི / ངོ་ / ངང་ཕྱེ་ནི / ངོས་འཛིན་འབད་ནི / ངང་ཤེས་ནི / ངང་རྟགས / ངང་ཐོན་ནི / ཤེས་ནི / རྟགས / མཚན་ཉིད་མ

laebala

ལྷ་བཟང་ཚོང་ལྡེ / མེང་ངན་ཐོབ་པ / མེང་རྟགས / ཕེང་ཐོབ་པ / ངང་རྟགས

sananaāma

བཙན་ལྟོན་ནི / བཙན་མཚོན / ཏན་མ་གཏུང་ནི / ཐུང་ཕྱུབ་ལག་ཤེས་ནི / ཐེས་ཏན་ཁ་ཤེ / ཐེས་ཏན་ཁ་ཤ་ཤུལ་ནི / ངང་རྟགས / རྟགས་བཀག་ནི / ཚད་བཀག་ནི / ཐུང་ཅོའི་ཤུལས

hadunaā

ཆ་འཛིག་འབད་ནི / བཙན་མཚོན / བདའ་ཟླ་ནི / འཚ་བ / ཅ་ཀོ་ཏོག་འཛུང་ནི / ཅ་ཀ་ནི / ངོ་ / ངང་ཕྱེ་ནི / ངོས་འཛིན་འབད་ནི / ངོས་འཛིན་ནི / ངོས་ལེན་འབད་ནི / ངང་ཤེས་ནི / ངང་རྟགས / ངང་ལྟོན་ནི / ཤེས་ནི / རྟགས / མཚན་ཉིད་མ

ངང་ཤེས་ནི། *verb*

ngo shé ni

ananayataāva

ananayataāva

ananayataāva

དོ་སྒྲོད།
noun
ngo trö

හඳුන්වා

haňdaunavaā

འགོ་བསྟན། / འགོ་བསྟན་ནི། / དོ་སྒྲོད། / དོ་སྒྲོད་འབད་ནི།

හැඳින්වීම

haæňdainavaīma

འགོ་བསྟན། / དོ་སྒྲོད།

དོ་སྒྲོད་འབད་ནི།
verb
ngo trö bé ni

හඳුන්වා

haňdaunavaā

འགོ་བསྟན། / འགོ་བསྟན་ནི། / དོ་སྒྲོད། / དོ་སྒྲོད་འབད་ནི།

དོ་སྒྲོད་འབད་མི།
noun
ngo trö bé mi

සේවිකාව

saevaikaāva

གནས་པོ་ཟན། / དོ་སྒྲོད་འབད་མི། / བསུ་ལེན་མ

དོ་ཇྲོར་འབད་ནི།
verb
ngo jor bé ni

නිර්දේශ

nairadaeśa

ཆུབ་སྟོན་འབད་ནི། / དོ་ཇྲོར་འབད་ནི།

དོ.
noun
ngo

අනන්යතාව

ananayataāva

བདེ་མཚོན། / བདག་བྱན་ནི། / འཛིན། / ཏ་གོ་ནི། / ངོ་ / ངོ་ཕྱི་ནི། / ངོས་འཛིན་འབད་ནི། / ངོ་ཤེས་ནི། / ངོ་རྒྱགས། / ངོ་ཐོན་ནི། / ཤེས་ནི། / རྒྱགས། / མཚན་མ

හඳුනා

haňdaunaā

ཆ་འཛིག་འབད་ནི། / བདེ་མཚོན། / བདག་བྱན་ནི། / འཛིན། / ཏ་གོ་རྒྱགས་འཛིང་ནི། / ཏ་གོ་ནི། / ངོ་ / ངོ་ཕྱི་ནི། / ངོ་ཤེས་ནི། / ངོ་ཤེས་ནི། / ངོ་ཤེས་ནི། / ངོ་ཐོན་ནི། / ངོ་ཐོན་ནི། / ངོ་ཐོན

ཅ་ལ *noun*
cha la

రెడి

raedai

ཅ་ལ / རྒྱ་ཆ / དངོས་པོ / རས་ཆ / ཟོང་

డెయకో

daeyaka

ལེན་པོ / ཅ་ཆས / ཅ་ལ / བསྒྲུང་ངོན / ངོན་སྒྲོང་ / རྒྱ་ཆ / རྒྱ་ཕྲུས / དཀའ་ངལ / མཁོ་ཆས / ཁྱད / ལྟ / ལྟ་འགན / ལས་ངོན / གནང་ངོན / གནས་སྟངས / དངོས་ཕྲུས / དངོས་པོ / སྒྲོང་པོ / རས་ཆ / སྒོག་མེད / ཚོང / ཚོང་བཟེལ / ཚོང་ལྟ / ཚོང་ལས / ཁྱེད་ངོན / དབེར་ན་ སེམས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅིག་བཟུམ

వసతువ

vasatauva

འབབ / ཅ་ལ / ཅ་ལ་བཟོ་ནི་རྒྱ / འཆི་བ / ཆོས་ཚན / བསྒྲུང / བསྒྲུང་ངོན / ངོན་སྒྲོང་ / ངོན་ཚན / རྒྱ་ཆ / ཕྱོགས་མཚམས / ཁྱོམ / དཀོས་ངོན / རྒྱ་ཆ / ཕྱ་ཁ / ཕ་ཁ་ཅན / ཕ་ཁ་ཅན / ཕ་ཁ / ཕ་ཁ / ཕ་ཁ

ཚ་གྲངས། *adj*

cha drang

ཐུමට

saumaṭa

ཚ་གྲངས། / ཆར་པ་དང་ཆུང་མ་ལྟ་བུ / དམ་དམ་མེད་པའི། / མཁར་མ་ཆེ་བའི། / ངོ་མཚན། / སྒྲ་འཇམ་པའི། / འཇུ་མཚན། / འཇུ་སྟོམས། / འཇན་འཇུ / ཆུ་ཐང་ / ཅན་ཏོང་ཏོ / ཅུམ་ཐུག་ཏུ། / འཇམ་ཆུ / འཇམ་ནུག་ཆུ / འཇམ་དབྱིག་པའི། / ཐུམས་ལྷོང་ཁམས། / ཁོད་མཚན་པའི། / འགོད་སྟོམས། / བཀྲག་ཚ་མ་ཏགས་པའི། / ཐོང་ཐོང། / མཚན་ཏོང་ཏོ / སྟོམས་ཅར་ཏ / སྟོམས་ཏོག་ཏོ / ས་ཐང་ / ཤྲག་ངན་ཏགས་མེན་པའི། / ཤོབ་ཁོབ / ཐང་ / ཐང་ / ཆུབ་ངན་ཏགས་མེན་པའི། / ཟར་ཟྭར་མེང་པ

ཅමාන

samaāna

ཚ་གྲངས། / གཙོག་ཆུས / གཙོག་མཆུངས / ཅོག་གཙོག་ས / ཅོག་འཐབ་པ / ངོ་མཚན། / ངོ་མཚན་པའི། / འཇུ་མཚན། / འཇུ་མཚན་གྱི / འཇུ་སྟོམས / འཇུ་ཆུས / འཇུ་མཚངས / འཇུ་བ / འཇུ་བའི། / འཇན་འཇུ / ཁོང་ཆུན་པའི། / མཚན་ཏོག / ཁ་ཏགས / ཁ་ཏགས་ཀྱི / ཁ་ཏགས་ཀ / ཁ་ཏགས་ཀ / ཁ་ཏགས་ཀ

ཆ་ཚང་བ *noun*

cha tsangwa

परिपूर्णतात्वय

paraipaūraṇatavaya

ཆ་ཚང་བ / ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ / ཕ་མཐར་གོན་པ / ཤུན་གྱམ་ཆོགས་པ / མཐར་ཕྱིན་པ / ཡང་དག་པ / ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ

परिपूर्ण

paraipaūraṇa

ཆ་ཚང་ / ཆ་ཚང་བ / སྒྲོན་མེད་འཁྱལ་མེད / ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ / ཕ་མཐར་གོན་པ / ཤུལ་ཕྱིན་བཅོ་ཉི / ཤུན་གྱམ་ཆོགས་པ / མཐར་ཕྱིན་པ / ཡང་དག་པ / ཡང་དག་བཅོ་ཉི / ཡོངས་རྫོགས / ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ / ཡང་དག ཤུལ་ཕྱིན

ཆ་ཚང་བའི *adj*

cha tsangwé

ཐུལ

mauḷau

ཆ་མཉམ / ཆ་ཚང་ / ཆ་ཚང་ / ཆ་ཚང་གི / ཆ་ཚང་བའི / འཚུབ་འཚུབ / འདྲན་འདྲ / རྫོགས་པའི / གཱ་ར / གཱ་ར / གཱ་ར / གང་གངས / གང་བ / ཏ་ལམ / ཏིལ་པོ / ཏིལ་པོར / མཇུག་བསྡུ་བའི / ཁ་ཐོར་མ་སོངས / ཁོ་ན / སྒྲོན་མ་ཞུགས་པ / ཉག་ཀྱང་ / མཉམ་མཉམ / མཐའ་གཅིག་ཏु / ཐམས་ཅད / ཐམས་ཅད / མཐར་བསྡུས་བའི / ཕྱེམ་ཕྱे / ཡོངས་རྫོགས / ཡོངས་རྫོགས / ཡོངས་རྫོགས་ཐེ / ཡོངས་ས་རྫོགས་པའི / ལེ་ཤ མང་རབས

ससंस्ता

samasata

ཆ་མཉམ / ཆ་ཚང་ / ཆ་ཚང་ / ཆ་ཚང་གི / ཆ་ཚང་བའི / འཚུབ་འཚུབ / འདྲན་འདྲ / རྫོགས་པའི / གཱ་ར / གཱ་ར / གཱ་ར / གང་གངས / གང་བ / ཏ་ལམ / ཏིལ་པོ / ཏིལ་པོར / མཇུག་བསྡུ་བའི / ཁ་ཐོར་མ་སོངས / ཁོ་ན / སྒྲོན་མ་ཞུགས་པ / ཉག་ཀྱང་ / མཉམ་མཉམ / མཐའ་གཅིག་ཏु / ཐམས་ཅད / ཐམས་ཅད / མཐར་བསྡུས་བའི / ཕྱེམ་ཕྱे / ཡོངས་རྫོགས / ཡོངས་རྫོགས / ཡོངས་རྫོགས་ཐེ / ཡོངས་ས་རྫོགས་པའི / ལེ་ཤ མང་རབས

समापूरण

samapaūraṇa

ཆ་མཉམ / ཆ་ཚང་ / ཆ་ཚང་ / ཆ་ཚང་གི / ཆ་ཚང་བའི / འཚུབ་འཚུབ / འདྲན་འདྲ / རྫོགས་པའི / གཱ་ར / གཱ་ར / གཱ་ར / གང་གངས / གང་བ / ཏ་ལམ / ཏིལ་པོ / ཏིལ་པོར / མཇུག་བསྡུ་བའི / ཁ་ཐོར་མ་སོངས / ཁོ་ན / སྒྲོན་མ་ཞུགས་པ / ཉག་ཀྱང་ / མཉམ་མཉམ / མཐའ་གཅིག་ཏु / ཐམས་ཅད / ཐམས་ཅད / མཐར་བསྡུས་བའི / ཕྱེམ་ཕྱे / ཡོངས་རྫོགས / ཡོངས་རྫོགས / ཡོངས་རྫོགས་ཐེ / ཡོངས་ས་རྫོགས་པའི / ལེ་ཤ མང་རབས

सियलउ

saiyalau

ཆ་མཉམ / ཆ་ཚང་ / ཆ་ཚང་ / ཆ་ཚང་གི / ཆ་ཚང་བའི / འཚུབ་འཚུབ / རྫོགས་པའི / གཱ་ར / གཱ་ར / ཏ་ལམ / ཏིལ་པོ / ཏིལ་པོར / མཇུག་བསྡུ་བའི / ཁ་ཐོར་མ་སོངས / ཁོ་ན / སྒྲོན་མ་ཞུགས་པ / མེ་གཱ་ར / མེ་ཀུན / མེ་རེ་རེ་བཞིན་ཏु / ཇོ་མ་རང / ཉག་ཀྱང་ / མཉམ་མཉམ / མཐའ་གཅིག་ཏु / ཐམས་ཅད / ཐམས་ཅད / མཐར་བསྡུས་བའི / ཕྱེམ་ཕྱे / ཡོངས་རྫོགས / ཡོངས་རྫོགས / ཡོངས་ས་ཐུ་ཐམ / ཡོངས་ས་ཐུ་ཐམ / ལེ་ཤ ཁང་ར

सियलउम

saiyalauma

ཆ་མཉམ / ཆ་ཚང་ / ཆ་ཚང་ / ཆ་ཚང་གི / འཚུབ་འཚུབ / གཱ་ར / གཱ་ར / ཏ་ལམ / ཏིལ་པོ / ཏིལ་པོར / ཁ་ཐོར་མ་སོངས / ཁོ་ན / སྒྲོན་མ་ཞུགས་པ / མེ་གཱ་ར / མེ་ཀུན / མེ་རེ་རེ་བཞིན་ཏु / ཇོ་མ་རང / ཉག་ཀྱང་ / མཉམ་མཉམ / ཐམས་ཅད / ཐམས་ཅད / ཐུ་ལམ / ཐམས་ཅད / ཐམས་ཅད / ཡོངས་རྫོགས / ཡོངས་ས་ཐུ་ཐམ / ཡོངས་ས་ཐུ་ཐམ

ཆ་ཚང་

cha tsang

ཐུལ

mauḷau

ཆ་མཉམ / ཆ་ཚང་ / ཆ་ཚང་ / ཆ་ཚང་གི / ཆ་ཚང་བའི / འཚུབ་འཚུབ / འདྲན་འདྲ / རྫོགས་པའི / གཱ་ར / གཱ་ར / གཱ་ར / གང་གངས / གང་བ / ཏ་ལམ / ཏིལ་པོ / ཏིལ་པོར / མཇུག་བསྡུ་བའི / ཁ་ཐོར་མ་སོངས / ཁོ་ན / སྒྲོན་མ་ཞུགས་པ / ཉག་ཀྱང་ / མཉམ་མཉམ / མཐའ་གཅིག་ཏु / ཐམས་ཅད / ཐམས་ཅད / མཐར་བསྡུས་བའི / ཕྱེམ་ཕྱे / ཡོངས་རྫོགས / ཡོངས་རྫོགས / ཡོངས་རྫོགས་ཐེ / ཡོངས་ས་རྫོགས་པའི / ལེ་ཤ ཁང་ར

समापूरण

samapaūraṇa

ཆ་མཉམ / ཆ་ཚང་ / ཆ་ཚང་ / ཆ་ཚང་གི / ཆ་ཚང་བའི / འཚུབ་འཚུབ / འདྲན་འདྲ / རྫོགས་པའི / གཱ་ར / གཱ་ར / གཱ་ར / གང་གངས / གང་བ / ཏ་ལམ / ཏིལ་པོ / ཏིལ་པོར / མཇུག་བསྡུ་བའི / ཁ་ཐོར་མ་སོངས / ཁོ་ན / སྒྲོན་མ་ཞུགས་པ / ཉག་ཀྱང་ / / མཉམ་མཉམ / མཐའ་གཅིག་ཏु / ཐམས་ཅད / ཐམས་ཅད / མཐར་བསྡུས་བའི / ཕྱེམ་ཕྱे / ཡོངས་རྫོགས / ཡོངས་རྫོགས / ཡོངས་རྫོགས་ཐེ / ཡོངས་ས་རྫོགས་པའི / ལེ་ཤ ཁང་ར

समापूरण

samapaūraṇa

ཆ་མཉམ / ཆ་ཚང་ / ཆ་ཚང་ / ཆ་ཚང་གི / ཆ་ཚང་བའི / འཚུབ་འཚུབ / འདྲན་འདྲ / རྫོགས་པའི / གཱ་ར / གཱ་ར / གཱ་ར / གང་གངས / གང་བ / ཏ་ལམ / ཏིལ་པོ / ཏིལ་པོར / མཇུག་བསྡུ་བའི / ཁ་ཐོར་མ་སོངས / ཁོ་ན / སྒྲོན་མ་ཞུགས་པ / ཉག་ཀྱང་ / / མཉམ་མཉམ / མཐའ་གཅིག་ཏु / ཐམས་ཅད / ཐམས་ཅད / མཐར་བསྡུས་བའི / ཕྱེམ་ཕྱे / ཡོངས་རྫོགས / ཡོངས་རྫོགས / ཡོངས་རྫོགས་ཐེ / ཡོངས་ས་རྫོགས་པའི / ལེ་ཤ ཁང་ར

समसंस्ता

samasata

ཆ་མཉམ / ཆ་ཚང་ / ཆ་ཚང་ / ཆ་ཚང་གི / ཆ་ཚང་བའི / འཚུབ་འཚུབ / འདྲན་འདྲ / རྫོགས་པའི / གཱ་ར / གཱ་ར / གཱ་ར / གང་གངས / གང་བ / ཏ་ལམ / ཏིལ་པོ / ཏིལ་པོར / མཇུག་བསྡུ་བའི / ཁ་ཐོར་མ་སོངས / ཁོ་ན / སྒྲོན་མ་ཞུགས་པ / ཉག་ཀྱང་ / / མཉམ་མཉམ / མཐའ་གཅིག་ཏु / ཐམས་ཅད / ཐམས་ཅད / མཐར་བསྡུས་བའི / ཕྱེམ་ཕྱे / ཡོངས་རྫོགས / ཡོངས་རྫོགས / ཡོངས་རྫོགས་ཐེ / ཡོངས་ས་རྫོགས་པའི / ལེ་ཤ ཁང་ར

समसंस्ता

samasata

ཆ་མཉམ / ཆ་ཚང་ / ཆ་ཚང་ / ཆ་ཚང་གི / ཆ་ཚང་བའི / འཚུབ་འཚུབ / འདྲན་འདྲ / རྫོགས་པའི / གཱ་ར / གཱ་ར / གཱ་ར / གང་གངས / གང་བ / ཏ་ལམ / ཏིལ་པོ / ཏིལ་པོར / མཇུག་བསྡུ་བའི / ཁ་ཐོར་མ་སོངས / ཁོ་ན / སྒྲོན་མ་ཞུགས་པ / ཉག་ཀྱང་ / / མཉམ་མཉམ / མཐའ་གཅིག་ཏु / ཐམས་ཅད / ཐམས་ཅད / མཐར་བསྡུས་བའི / ཕྱེམ་ཕྱे / ཡོངས་རྫོགས / ཡོངས་རྫོགས / ཡོངས་རྫོགས་ཐེ / ཡོངས་ས་རྫོགས་པའི / ལེ་ཤ ཁང་ར

सियलउम

saiyalauma

ཆ་མཉམ / ཆ་ཚང་ / ཆ་ཚང་ / ཆ་ཚང་གི / ཆ་ཚང་བའི / འཚུབ་འཚུབ / ཏ་ལམ / ཏ་ལམ / ཏ་ལམ

ཆ་རོགས། noun

cha rok

පක්ෂව

pakaṣava

ཆ་རོགས། / ཆ་རོགས་འབདཔ་ནི། / གློག་ཁམ། / གློག་ཁམ་འབདཔ་ནི། / གློག་ཁམ་ཐྲི་ནི། / ཆུབ། / ཆུབ་ཀྱོར། / ཆུབ་ཀྱོར་འབདཔ་ནི། / ཆུབ་ཐག / ཆུང་ཁྲན། / ཁྱབས་གཅིག་གས། / ལྷ་འབདཔ་མི། / ལག་ཁྲན་ཕྱ་ཏ / སྒྲིང་རྗེ། / ཕན / ཕན་འདེབས / ཕན་འདེབས་འབདཔ་ནི། / ཕན་གྲོགས / ཕན་ནི། / ཕན་པ / ཕན་བཏུགས་ནི། / ཕན་ཐོགས / ཕན་ཐོགས་ནི། / རོགས་རམ / རོགས་རམ་འབདཔ་ནི། / རྩལ / གསོ་ནི། / བཏེགས་ཀྱོར / བཏེགས་ནི། / བཏེགས་གསོ་དཔལ / གཟུང་ཁྲན། / ཁྲན་ནི། / ཁ་ཤས / ཁ་ཤས་ཀ / ཁ་ཤས་ཀ་ཤ / ཁ་ཤས་ཀ / ཁ་ཤ / ཁ་ཤ / ཁ་ཤ / ཁ / ཁ / ཁ

ཆག་བྱིན་ནི
verb
chak jin ni

ආහාර
āhaāra

ཆག་བྱིན་ནི / བཟུང་ཟན་གྱི་ཟས། / དཀྱང་ཆོགས / ཁ་ཟྱང་ / ཉེ་མ་གི་ཚྭ / གསོལ་ཟས། / ཚྭར་ནི / ཚྭ / ཚྭ་དུས / ཚྭ་ཕྱན། / ཚད་བཟུང་ཚྭ / ཚད་བཟུང་བཞེས་ཐོ། / འཚོ་བཞུད / འཚོ་ཟས / བཟའ་ནི / བཟའ་འཐུང་ / ཟས / བཞེས་ཐོ། / བཞེས་ཐོ་བྱིན་ནི

ཆག་རོ
noun
chak ro

සුන්බුන්
saunabauna

ཆག་ཐུམ / ཆག་རོ / རཀ་རོ / དཀྱུམས་རོ / འཛིགཀ་རོ / ཞིག་རལ / ཆག་རོ

ཆགས་འཇམ་དྲགས
adj
chagpa jam drak

දුර්වල
dauravala

ཕྱ་ལྷེས་ཕྲེས / ཕྱ་གི་ས། / ཆགས་འཇམ་དྲགས / ཁྱང་ཀུ / འཇམ་ཁ་ལྷག་ཆ / འཇམ་ཏོང་ཏོ / ཐུམས་བཟེ་ཅན / འཐུང་ཁུངས་མེད་པའི / ཁ་མེད་ལྷ་མེད / ཐོ་ལྷོར་ཁྱང་པའི / ནུས་མེད / ཉག་ཕ་ཐོ་གི / ཉམ་ཁྱང / རབ་ཏུ་ཞི་ས / ཁ་ལས་ཏོ་ཏ་ཏོ་ལ / ཤུགས་ཁབ་ནི / ཕ་བ / ཞན་འགོགས / གཞོན་ནམ

දුබල
daubala

ཕྱ་ལྷེས་ཕྲེས / ཕྱ་གི་ས། / ཆགས་འཇམ་དྲགས / ཁྱང་ཀུ / འཇམ་ཁ་ལྷག་ཆ / འཇམ་ཏོང་ཏོ / ཐུམས་བཟེ་ཅན / འཐུང་ཁུངས་མེད་པའི / ཁ་མེད་ལྷ་མེད / ཐོ་ལྷོར་ཁྱང་པའི / ནུས་མེད / ཉག་ཕ་ཐོ་གི / ཉམ་ཁྱང / རབ་ཏུ་ཞི་ས / ཁ་ལས་ཏོ་ཏ་ཏོ་ལ / ཤུགས་ཁབ་ནི / ཕ་བ / ཞན་འགོགས / གཞོན་ནམ

ཆགས་གནས
noun
chak né

අභය්‍යවකාශ
abhayavakaāśa

བར་སྟང་ / ཆགས་གནས / ཆགས་ཡུལ / ཐོང་ས / དུས་ཡུན / ནམ་མཁའ / གནས་སྟངས / གནས་ཚད / རང་དབང་ / ས་ཐྱོགས / ས་ཀོ / ས་ཁོངས / ས་གནས / ས་ཐོང་ / འཚོ་ལ་ཐོབ་པ / ཡང་ས་ཡ / ཡང་ས་པའི་ཚོར་བ / ཁང་མིག ཐོ་མིག / ཐག་ཕིག ནག་ཕིག

කාමරය
kaāmaraya

བར་ལྟང་ / བཅའ་མར་མ་གཏོགས་པར་ཐོང་ནི / ཆགས་གནས / བཅག་ནི / ཆགས་ཡུལ / ཚང་ནི / ཐོང་ཁྱིམ / ཐོང་ས / ཐོང་ཁྱི / ངོ་ནི / ཐྲ་བཅུང་ནི / དུས་ཡུན / ཁེངས་པ་བཏོག་ནི / ཁང་མིག / ལྟ་འཁུན / ནམ་མཁའ / གནས / གནད་དོན / གནས་ཟྱངས / གནས་ཚད / ཕལ་ནི / ཕོག་ནི / རང་དབང་ / ས་ཐྱོགས / ས་ཀོ / ས་ཁོངས / ས་གནས / ས་ཐོང་ / ས་ཆོགས / ལེགས་ཁར་ཕོག་ནི / ས་ཁྲི་ནི / བཏོག་ནི / བཏོན་ནི / འཚོ་ཐོབ་པ / བཏུབ་ནི / ཡང་ས་ཡ / ཡང་ས་པའི་ཚོར་བ / ཞལ་འཛོམས་ཁང་ / ཁང་མིག ཐོ་མིག / ཐག་ཕིག ནག་ཕིག / ཁ་ཡོ

ཆགས་'
verb
chak ni

සවරූපයක්
savaraūpayaka

ཡང་ཡིག / ཆགས་ནི / འཇ་རིས / བསྒྲིག་ནི / ཁྱངས་ཁ / འཐུང་ནི / ཁྱད་ཚོས / ཁྱད་ནུས / མི་མིང་གཏམ་ཅན / གནས་ལྟངས / ཏོ་པོ / ཕར་རིས / ཤར་ནི / བཏགས་ནི / དབྱིབས / བཐོ་བཀོད་འབད་ནི / བཐོ་ནུས / བཐོ་ནི / བཐོ་ལྟ / བཐོ་དབྱིབས / གཟུགས་རིས / གཟུགས་གཞི / ཡང་ཡིག ཡང་ཧིས

හැඩය
haæḍaya

ཡང་ཡིག / ཆགས་ནི / འཇ་རིས / བསྒྲིག་ནི / ཁྱངས་ཁ / འཐུང་ནི / ཁྱད་ཚོས / ཁྱད་ནུས / མི་མིང་གཏམ་ཅན / ཏོ་པོ / ཕར་རིས / ཤར་ནི / བཏགས་ནི / དབྱིབས / བཐོ་བཀོད་འབད་ནི / བཐོ་ནུས / བཐོ་ནི / བཐོ་ལྟ / བཐོ་དབྱིབས / གཟུགས་རིས / གཟུགས་གཞི / ཡང་ཡིག ཡང་ཧིས

ཆགས་ཡུལ
noun
chak yül

අභය්‍යවකාශ
abhayavakaāśa

བར་ལྟང་ / ཆགས་གནས / ཆགས་ཡུལ / ཐོང་ས / དུས་ཡུན / ནམ་མཁའ / གནས་ལྟངས / གནས་ཚད / རང་དབང་ / ས་ཐྱོགས / ས་ཀོ / ས་ཁོངས / ས་གནས / ས་ཐོང་ / འཚོ་ལ་ཐོབ་པ / ཡང་ས་ཡ / ཡང་ས་པའི་ཚོར་བ / ཁང་མིག ཐོ་མིག / ཐག་ཕིག ནག་ཕིག

ස්ථානය
sathaānaya

འབབ་ཆུགས / བར་ལྟང་ / ཆགས་གནས / ཆགས་ཡུལ / ཐོང་ཁྱིམ / ཐོང་ས / ཐོང་ཐང / ཐོང་ཟྱངས / ཐོང་ཁྱི / དུས་ཡུན / ཁྱིམ་བཟུང་ནི / ཁང་མིག / ལྟ་འཁུན / ལས་གཡོག་ཚེ་བ / ངམ་ལྟར / ནམ་མཁའ / ལྟང་ཁ / གནས / གནད་དོན / གནས་ཟྱངས / ཁ་ལས / ཁ་ཕྱོགས / ཁ་ཀོ / ཁ་ཁོངས / ཁ་ཐོང / ཁ་ཆོགས / ཁ་ཕྱོ / ཁ་ཁ / ཁ་ཐང / ཁ་ཁ / ཁ་ཕ / ཁ་ཕ / ཁ་ཕ

ཆཔ་གསང་གཏང་ས *noun*
chap sang tang sa

배시기리

vaæsaikaiḷai

ཆཔ་དོང་ / ཆཔ་གསང་ / ཆཔ་གསང་གཏང་ས / ཁྱིམ་ཆུ་ཏུ / གསང་སྒོར།

ཆཔ་གསང་བསྡུས་པ *noun*
chap sang duspa

무ᄐᆞᄅᆞ

mautaraā

ཆཔ་གསང་བསྡུས་པ / ཆུ

ཆཔ་གསང་ *noun*
chap sang

배시기리

vaæsaikaiḷai

ཆཔ་དོང་ / ཆཔ་གསང་ / ཆཔ་གསང་གཏང་ས / ཁྱིམ་ཆུ་ཏུ / གསང་སྒོར།

ཆཔ་དོང་ *noun*
chap dong

배시기리

vaæsaikaiḷai

ཆཔ་དོང་ / ཆཔ་གསང་ / ཆཔ་གསང་གཏང་ས / ཁྱིམ་ཆུ་ཏུ / གསང་སྒོར།

ཆཔ་རྩེ *noun*
chap tsé

강추보

gaāṁcauva

ཆཔ་སྲིད་རྒྱི *adj*
chap si kyi

데사바ᄅᆞᄂᆞ

daeśapaālana

ཆཔ་སྲིད་རྒྱི / སྲིད་དོན་རྒྱི

ཆཔ་སྲིད་མཁས་པ *noun*
chap si khé pa

데사바ᄅᆞᄂᆞᄋᆞᄋᆞᄋᆞᄋᆞ

daeśapaālanagnayaā

ཆཔ་སྲིད་མཁས་པ / སྲིད་དོན་མཁས་པ

ཆཔ་སྲིད་རིག་པ *noun*
chap si rik pa

데사바ᄅᆞᄂᆞᄋᆞᄂᆞ

daeśapaālanaya

ཆཔ་སྲིད་རིག་པ / སྲིད་དོན།

퍼ᄅᆞᄐᆞ바ᄐᆞᄂᆞᄋᆞ

parataipatataiya

ཆཔ་སྲིད་རིག་པ / སྲིད་དོན།

ཆར་ཆུ་འཚོལ་བའི *adj*
char chu bölwé

테타

taeta

སྨང་ཞེས་ཁ་ཤེས་པ / ཆར་ཆུ་འཚོལ་བའི / སྐྱོང་ལམ་འཛམ་དཔྱིས་པའི་དོན / ཆུ་ནང་སྦང་ས་སྦང་ཁམ / ཟོན་གཞའ་ཅན / ཟོན་ཁམ / མ་བཟློམས་པའི / སྐྱེ་གཞི་ཉིལ་ཆགས་ཆགས་པ / གནས་གཤིས་ངན་ཁ / གཤིས་སྐྱོང་ཆེ་བའི

무ᄃᆡᄋᆞᄋᆞ

mauḍaiya

ཆར་ཆུ་འཚོལ་བའི / སྐྱོང་ལམ་འཛམ་དཔྱིས་པའི་དོན / ཆུ་ནང་སྦང་ས་སྦང་ཁམ / ཆུ་ནང་སྦང་ནི / ཟོན་ཁམ / ཟོན་ཁམ་བཟོ་ནི / མ་བཟློམས་པའི / གནས་གཤིས་ངན་ཁ / གཤིས་སྐྱོང་ཆུ་བའི

ཆར་དཀོན *noun*
char kön

니ᄋᆞᄀᆞᄋᆞᄀᆞᄋᆞᄋᆞ

naiyaňgaya

ཆར་དཀོན / ཐན་པ

ཆར་ཟིམ *noun*
char zim

배시

vaæsai

ཆར་ཟིམ / ཆར་ཤ / ཆུ་ཟིམ / ཁ་ཟིམ / མང་འབབ / མང་འགྱོར / ཟིམ་ལྡན།

ཆར་ཀླུང་ *noun*
char lung

쿠ᄂᆞᄋᆞᄐᆞᄋᆞ

kauṇaāṭau

ཆར་ཀླུང་ / ཀླུང་འཛིན་དང་ཀླུང་ཆར་ལྡན་ཏུ / མ་མཐུན་པའི / གནས་གཤིས་ཁྱབ་དགས་ / དགྲག་ཀྱིན

쿠ᄂᆞᄋᆞᄐᆞᄋᆞ부ᄋᆞ

kauṇaāṭauva

ཆར་ཀླུང་ / ཀླུང་འཛིན་དང་ཀླུང་ཆར་ལྡན་ཏུ / གནས་གཤིས་ཁྱབ་དགས་ / དགྲག་ཀྱིན

ཆར་པ *noun*
charpa

배시

vaæsai

ཆར་ཟིམ / ཆར་ཤ / ཆུ་ཟིམ / ཁ་ཟིམ / མང་འབབ / མང་འགྱོར / ཟིམ་ལྡན།

ཆར་པ་དང་ཀླུང་མ་ལྟ་བུ *adj*
charpa dang lung ma ta bu

수모ᄐᆞ

saumaṭa

ཆ་གཏམ / ཆར་པ་དང་ཀླུང་མ་ལྟ་བུ / དམ་དམ་མེད་པའི / མཚར་མ་ཆེ་བའི / ངོ་མཚན / ལྷ་འཕམ་པའི / འཇ་མཉན / འཇ་ལྷོམས / འཇན་འཇ / ཀྱ་ཐང / ཉན་ཏོ་ཏོ / ཉན་ལྡན་ལ / འཕམ་ཆུ / འཕམ་ཐུག་ཆུ / འཕམ་བདུགས་པའི / ཕྱམས་སྲིང་ཁན / ཁོད་མཉན་པའི / འཁོད་ལྷོམས / བཀྲག་ཆ་མ་དགས་པའི / ལྷོད་ལྷོད / མཉེན་ཏོང་ཏོ / ལྷོམས་ཏང་ཏ / ལྷོམ་ལྷག་ཏ / ས་ཐང / ཤྲགས་ཆུང་པའི / ཤྲགས་ལགས་ཤ / ཤ་ཐང / ཐུ་ཐག / ཐ་ཐང / ཤ / ཐུ་ཐག་ཆེན་ཏོ / ཐ་ཐ / ཐ་ཐོངས / ཐ་ཁ / ཐ་ལྷོང / ཐ་ཐ / ཐ་ཐོ / ཐ་ཐ / ཐ / ཐ /

ཆུ་ནང་སྦང་སྦང་མམ *adj*

chu nang bang bangsam

taeta

སྦང་ཤེལས་ཤེལས་པ། / ཆར་ཆུ་འབོལ་བའི། / སྦོར་ལམ་འཛམ་དུགས་པའི་ངོན། / ཆུ་ནང་སྦང་ས་ལམ། / ཆ་ནང་ཐང་ཁ། / ཐོན་གཞའ་ཅན། / ཐོན་ས་ལམ་ལས་པའི། / སྒྲག་ཟིལ་ཆགས་ཆགས་ལས། / གནམ་གཤིས་ངན་ལ། / གཤིས་སྦོང་ঞ་བའི

mauḍaiya

ཆར་ཆུ་འབོལ་བའི། / སྦོང་ལམ་འཛམ་དུགས་པའི་ངོན། / ཆུ་ནང་ཐང་ཁ། / ཆ་ནང་ཐང་ཁ། / ཐོན་ཆ། / ཐོན་ཆ་བཟོ་ཆེ། / མ་བསྒམས་པའི། / གནམ་གཤིས་ངན་ལ། / གཤིས་སྦོང་ঞ་བའི

ཆུ་མཐའ *noun*

chu ta

naivaā

ཆུ་འགྲམ། / ཆུ་མཐའ། / མཚོན། / ངའུལ་ཁང་། / ཕུང་པོ

vaelala

ཆུ་འགྲམ། / ཆུ་མཐའ། / མཚོན། / ངའུལ་ཁང་། / ཕུང་པོ

maukakauva

ཆུ་འགྲམ། / ཆུ་མཐའ། / མཚོན། / ངའུལ་ཁང་། / ཕུང་པོ། / མཚོ་འགྲམ། / མཚོ་ངོགས། / མཚོ་མཐའ། / མཚོ་མཐའི་ཕྱི་ཕར་

baećkauva

ཆུ་འགྲམ། / ཆུ་མཐའ། / མཚོན། / ངའུལ་ཁང་། / ཕུང་པོ

ཆུ་མཚོན *noun*

chu dzö

jalaāśayae

ཆུ་རྫིང་ / ཆུ་མཚོན

ཆུ་ཚོད *noun*

chu tsö

vayasagata

ཕུད་མེད་ཀྱི་རྒྱ་ཁྱབ། / ཆུ་ཚོད། / དུས་སྐབས། / དུས་བསྐལ། / དུས་རབས། / དུས་ཚད། / དུས་ཚོད། / དུས་ཡུན། / བསྐལ་པ། / སྒྲེས་པོ། / པོ། / པོ་ཚད། / གནམ་གཤིས། / ཕུད་མེད་ཀྱི་རྒྱ་ཁྱབ། ཨིང་ལེཥ་གི་ཡིག་ཚན། ཇོག་ས་ཚོད། / ཕུད་མེད་ཀྱི་རྒྱ་ཁྱབ། ཨིང་ལེཥ་གི་ཡིག་ཚན། ཇོག་ས་ཚོད། ཕྱན་ཚད།

vaelaāva

ཕུད་མེད་ཀྱི་རྒྱ་ཁྱབ། / ཆུ་ཚོད། / དུས་སྐབས། / དུས་བསྐལ། / དུས་རབས། / དུས་ཚད། / དུས་ཚོད། / དུས་ཡུན། / བསྐང་ / སྐབས། / བསྐལ་པ། / སྒྲེས་པོ། / པོ། / པོ་ཚད། / གནམ་གཤིས། / ཇེང་ / ཕུད་མེད་ཀྱི་རྒྱ་ཁྱབ། ཨིང་ལེཥ་གི་ཡིག་ཚན། ཇོག་ས་ཚོད། / ཕུད་མེད་ཀྱི་རྒྱ་ཁྱབ། ཨིང་ལེཥ་གི་ཡིག་ཚན། ཇོག་ས་ཚོད། ཕྱན་ཚད།

yugaya

ཕུད་མེད་ཀྱི་རྒྱ་ཁྱབ། / ཆུ་ཚོད། / དུས་སྐབས། / དུས་བསྐལ། / དུས་རབས། / དུས་ཚད། / དུས་ཚོད། / དུས་ཡུན། / བསྐལ་པ། / སྒྲེས་པོ། / པོ། / པོ་ཚད། / གནམ་གཤིས། / ཕུད་མེད་ཀྱི་རྒྱ་ཁྱབ། ཨིང་ལེཥ་གི་ཡིག་ཚན། ཇོག་ས་ཚོད། / ཕུད་མེད་ཀྱི་རྒྱ་ཁྱབ། ཨིང་ལེཥ་གི་ཡིག་ཚན། ཇོག་ས་ཚོད། ཕྱན་ཚད།

kaālagauṇa

ཕུད་མེད་ཀྱི་རྒྱ་ཁྱབ། / ཆུ་ཚོད། / དུས་སྐབས། / དུས་བསྐལ། / དུས་རབས། / དུས་ཚད། / དུས་ཚོད། / དུས་ཡུན། / བསྐལ་པ། / སྒྲེས་པོ། / པོ། / པོ་ཚད། / ཕུད་མེད་ཀྱི་རྒྱ་ཁྱབ། ཨིང་ལེཥ་གི་ཡིག་ཚན། ཇོག་ས་ཚོད། / ཕུད་མེད་ཀྱི་རྒྱ་ཁྱབ། ཨིང་ལེཥ་གི་ཡིག་ཚན། ཇོག་ས་ཚོད། ཕྱན་ཚད། / གནམ་གཤིས།

kaālaya

ཕུད་མེད་ཀྱི་རྒྱ་ཁྱབ། / ཆུ་ཚོད། / དུས་སྐབས། / དུས་བསྐལ། / དུས་རབས། / དུས་ཚད། / དུས་ཚོད། / དུས་ཡུན། / བསྐང་ / སྐབས། / བསྐལ་པ། / སྒྲེས་པོ། / པོ། / པོ་ཚད། / གནམ་གཤིས། / ཇེང་ / ཕུད་མེད་ཀྱི་རྒྱ་ཁྱབ། ཨིང་ལེཥ་གི་ཡིག་ཚན། ཇོག་ས་ཚོད། / ཕུད་མེད་ཀྱི་རྒྱ་ཁྱབ། ཨིང་ལེཥ་གི་ཡིག་ཚན། ཇོག་ས་ཚོད། ཕྱན་ཚད།

avasathaāvae

ཕུད་མེད་ཀྱི་རྒྱ་ཁྱབ། / ཆུ་ཚོད། / དུས་སྐབས། / དུས་བསྐལ། / དུས་རབས། / དུས་ཚད། / དུས་ཚོད། / དུས་ཡུན། / བསྐལ་པ། / སྒྲེས་པོ། / པོ། / པོ་ཚད། / གནམ་གཤིས། / ཕུད་མེད་ཀྱི་རྒྱ་ཁྱབ། ཨིང་ལེཥ་གི་ཡིག་ཚན། ཇོག་ས་ཚོད། / ཕུད་མེད་ཀྱི་རྒྱ་ཁྱབ། ཨིང་ལེཥ་གི་ཡིག་ཚན། ཇོག་ས་ཚོད། ཕྱན་ཚད།

paæya

ཆུ་ཚོད། / དུས་ཚོད། / སྐབས

ཆུ་ཚོད་འཁོར་ལོ *noun*

chu tsö khor lo

sapanadanaya

ཆུ་ཚོད་འཁོར་ལོའི་ལག་ཤད། *noun*

chu tsö khor lö lak da

ata

ཆུ་ཚོད་འཁོར་ལོའི་ལག་ཤད། / ལག་ཤ། / ལག་ཤད།

ata

ཆུ་ཚོད་འཁོར་ལོའི་ལག་ཤད། / གོ་མཚོན་སྒྲོང་ཆེ། / ལག་ཤ། / ལག་ཆ་བཏགས་ཆེ། / ལག་ཤད། / ལག་ངར། / ལག་ཐོ

ཆུ་ཚོད་ঞ་བུ *adj*

chu tsö ta bu

vaegavata

ཆུ་ཚོད་ঞ་བུ། / ཏ་ঞ་རང་། / དམ་ཏམ། / དེ་ཁ་རང་། / དེ་མ་ཐག་ཀུ། / འདི་གི་ཉེ་མ་རང་། / འདི་གི་ཕྱི་ལས་ཁ་ཤད། / ཟླ་ཟླ་ཟླ་ཟླ། / ཟླ་ཟླ་ཟླ་ཟླ། / དུས་ཚོད་ཉ་ཤ། / ཀ་ངེ་མཁོགས་མཁྱོགས། / མཁྱོགས་ལས་ཁ། / མཁྱོགས་ངེས། / མཁྱོགས་ཁར / མཁྱོགས་ཁར། / མཁྱོགས་ཤུགས། / མཁྱོགས་ཚད་ཁེང་ཆེ། / ཟླུ་ག་ཤུགས། / ལག་ར་བ་མེདས། / ཉ་ས་ག་ཟླ། / ཉེ་མ། / ཉེ་མ་ཟླ། / ཉིན་བཅུང་ཟླ། / ཚེ་ཁ་ལས། / ཕ་ཁ་ཁ་ཤད། / ཚེ་ཁ་ལ་ཤ། / ཐ་ཤ / ལ্ভ་ཁ

ikamana

ཆུ་ཚོད་ঞ་བུ། / ཏ་ঞ་རང་། / དམ་ཏམ། / དེ་ཁ་རང་། / དེ་མ་ཐག་ཀུ། / འདི་གི་ཉེ་མ་རང་། / འདི་འགྲོ་ལས་ཁ་ཤད། / ཟླ་ཟླ་ཟླ་ཟླ། / ཟླ་ཟླ་ཟླ་ཟླ། / དུས་ཚོད་ཉ་ཤ། / མཁྱོགས་ངེ་ཁ། / མཁྱོགས་ངེ་ཁ། / མཁྱོགས་ངེ་ཁ། / ལ্ভ་ཁ / ལ্ভ་ཁ / ལ্ভ་ཁ

ཆུ་རྩེན། *noun*

chu ten

ඩයපර්

ḍayapara

མ་གཏན། / ཆུ་རྩེན།

ཆུ་སྣོད། *noun*

chu nö

කළයක්

kaḷayaka

བུམ་པ། / ཆུ་སྣོད། / མང་པོ། / ཌཱ། ཀུན།

ཆུང་ཀུ *adj*

chung ku

දැඩි

daæḍai

མ་ཧོ་ཅིག་གི། / ཐོན། / ཐུ་སེ་ས། / ཚེན་པོ། / ཆུང་ཀུ། / དམ་དམ། / དམ་ངན་གས། / བདེན་པའི། / ངོ་ཀ་ཁག་ཁ / ངག་པོ། / ཐྲེག་དམ་ངན་གས། / ཐྲེག་ལྡན་གནས་མེ། / ཐུ་ཆུང / ངམ་ཐུ། / ངམ་ཐུ་ཅིག་གི། / གར་ངན་གས / གོ་ཆུ་ཆུང་བའི། / ཆུ་ཆུང་ཀུའི། / ཁྱོང་པོ། / ཟླ་པཎ་པ། / ལྷ་ཁག། / ལྷ་རིགས་ཆུ་ཀུ / ཆུ་སེ་ས། / ཐོ་ཆུ་ཆུང་ཀུ / གནས་ཚུལ་ཆུ་ཀུ / ངར་ཤུགས། / ངོ་མ / ངོ་མའི / ཐལ་ཕོགས་ཆུ། / ཤུགས་ཅན། / གཤིང་ཅན། / ཁྲིམ་ལས་ཆུ་ཀུ / ཁྲོ་གཏུམ་ཅན། / ཚལས་ཚེན། / ལུགས་ངན་གས / གཏུ

දීප්තිමත්

daīpataimata

མ་ཧོ་རེ / ཨང་དང་པ / མཚོག་ཏུ་ཐྲར་པ / ཆུང་ཀུ / མདངས་ཅན། / དཀར་འཕྲོས་འཕྲོས / བསྲུས་བསྲུས / དཔལ་ཉམས་ཅན། / དཔལ་ཉོག་ཉོ / ཉིང་ལང་ས་ཐེ / འཇམ་ཐུ / འཇམ་ཉོང་ཉོ / ཕྱིང་མེདས / དཀར་མདངས་ཅན། / བཀྲག་ཚ་ཏགས / ཐུ་ཥོ / ལེགས་ཕྲེན / ཐོ་ཕོར་ཅན། / ཐོ་ཕོར། / ཉམས་ཕྲེན་ཅན། / ཐ / མ་ཕོར། / ཕ / ཕ་ཕོར། / ཉམ་ཐུ / ཉམ་ཐུ་ཅན། / ཐ / ཕ / ཕ / ཕ

ཆུའི་གཟམ
noun

chü sham

ঞেদ

æda

ཆུའི་གཟམ / རྩ་གངས / གུག་ཀུགས / ཉལ་ཁྲི / འོག་གངས / ས་ཐོར་ / གཟམ / ཨིང་ར་དང་ཚོད་བསྟེ་བཏབ་ས

ঞেদ

æñda

ཆུའི་གཟམ / རྩ་གངས / ཉལ་ཁྲི / འོག་གངས / ས་ཐོར་ / གཟམ / ཨིང་ར་དང་ཚོད་བསྟེ་བཏབ་ས

ཆུའི་བ་ཟླས
noun

chü ba lap

তরංগ

taraṁga

ཆུ་ཟླས / གཙེག་ཤུལ་གཤིས་བརྟགས / ཆུའི་བ་ཟླས / ཡར་ལེང་

ཆུར་སྐྱོད
noun

chur kyö

করැවන්

karaævana

ཆུ་འགྲུལ / ཆུ་ནང་འགྲོ་བ / ཆུར་སྐྱོད

ཆེ་ཆུང
noun

ché chung

વિશાલતાવય

vaiśaālatavaya

སྒྲོམ / སྒྲོམ་ཆུང་ / འབོར་ཚེན / ཆེ་ཆུང་ / གྲངས་ཚད / ལེ་ཤ / མང་ཉུང་ / ཚད / ལེ་ཤ་སྒྲུར་ཚི

ཆེད་མངག་གི
adj

ché ngak gi

નિશ્ચિત

naiśacaita

ཆེད་མངག་གི / ཕྱི་ཐག་གི / དགེགས་བསལ་ཀྱི / ངེས་གསལ་པ་ཀྱི / གསལ་བཤོད་ཅན

હિતામતામ

haitaāmataāma

ཆེད་མངག་གིས / ངོན་ཆེན་སྒེ / ཤིང་ལས་སྒེ

ཆེན་པོ
adj

chen po

વિશાલ

vaiśaāla

སྒྲོམ / ཆེན་མོ / ཆེན་པོ

સિયુમ્

saiyauma

སྒྲོམ / ཕྱེ་མ / ཆེན་པོ / ཐུག་པོ / ཐུ་ཆེ་ཆེ / ཤུགས་ཅན

અતિવિશાલ

ataivaiśaāla

སྒྲོམ / ཆེན་པོ / ཏ་ཙང་ཆེ་བ

અનંત

anata

སྒྲོམ / ཆེན་པོ / གཤན་མ་མེད་ས་མེད / ཤིན་ཏུ / མཐའ / མཐའ་མ / མཐའ་མཇུ / མཐར་ཕྱག་གི

અનંતવાદી

anatavaādaī

སྒྲོམ / ཆེན་པོ / རྩོངས་དང་ཅན / གཤན་མ་མེད་ས་མེད / ཤིན་ཏུ / མཐའ / མཐའ་མ / མཐའ་མཇུ / མཐར་ཕྱག་གི / སྒོ་བ་སྒོམ་ལྟེང་མི

દાઢી

daæḍai

ཙ་ཙི་ཙིག་གི / སྒྲོམ / ཐུ་ས་ཅི / ཆེན་པོ / ཆུང་ཀུ / དམ་ངམ / ངམ་ངག་ས / བདེན་བཅའ / ངོག་ལག་ཁ / ངག་པོ / ཟླེག་ངམ་ངག་ས / ཟླེག་ལུ་གཤན་མ / ཐུ་ཆུབ / ངམ་ཐ / ངམ་ཐ་ཙིག་གི / ཁར་ངག་ས / གོ་ཆུ་ཆུང་བའི / ཆུ་ཆུང་ཀུའི / ཙྪོང་པོ / ཟླ་པཀ་ཁ / ལྷ་ལག / ལྷ་རིགས་ཆུ་ཏ / ཆུ་ཅི་ཅི / ཐོ་ཆུ་ཆུང་ཀ / གཤན་ཚུལ་ཆུ་ཏ / ངར་ཤུགས / ངོ་མ / ངོ་མའི / ནས་ཕོག་ཐོ / ཤུགས་ཅན / གཉིང་ཅན / ཟླེམས་ཆུ་ཏ / ཡིག་ཀྱམ་ཅན / ཚལས་ཆེན / ལན্ཀ་ངག་ས / ཀུ

દાવખંત

daævaænata

སྒྲོམ / ཆེན་མོ / ཆེན་པོ / ཏ་ཙང་ཆེ་བ

યોધ

yaeādha

སྒྲོམ / ཆེན་མོ / ཆེན་པོ

મનસ્કાન્ત

manasakaānata

སྒྲོམ / ཆེན་པོ / མཚོག་ཏུ་ལྡན་པའི / ཀུ་ཆེན་པོ / ཤིན་ཏུ་ལེགས་པའི

ཆེན་མོ
adj

chen mo

દાવખંત

daævaænata

སྒྲོམ / ཆེན་མོ / ཆེན་པོ / ཏ་ཙང་ཆེ་བ

વિશાલ

vaiśaāla

སྒྲོམ / ཆེན་མོ / ཆེན་པོ

યોધ

yaeādha

སྒྲོམ / ཆེན་མོ / ཆེན་པོ

ཆེས་མཐའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་གོ་གནས
noun

ché tö shé yön gyi go né

ઢોકાઠર

ḍaeākaṭara

ཆེས་མཐའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་གོ་གནས / ཟོག་ཏར / དྲང་འཚོ / མགས་དབང་ / སྨན་པ

વૈદ્યવરયા

vaaidayavarayaā

ཆེས་མཐའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་གོ་གནས / ཟོག་ཏར / དྲང་འཚོ / མགས་དབང་ / སྨན་པ

ཆོ་ཀུ
noun

cho gu

ઉત્સવય

utasavaya

ཆོས་ཕྱོགས་མཚང་སྒོ / ཆོ་ཀུ / འགྲོ་ལུགས / དུས་སྟོན / མཚང་ཟློ / གོམ་འདྲིས / ཐུ་ཟླ / ཐུང་ཀྱེན / ཐུང་རིམ / ཀྱེན / ལས་རིམ / ལུགས་སོལ / རིམ་ཀྱི / ཏེན་འཚེལ / ཚེད་འགྱན་ལས་རིམ / ཚོང་ཐོུང / ཚོང་མཁྲོན

ཆོ་ཏོ
noun

cho to

કુકુળા

kaukauḷaā

ཆོ་ཏོ / ཐུ་ཥོ / ཐུ་ཥོད / ཐྲིཏུ་ཁུང་ཥོ

ཆོ་འཕྲུལ
noun

chontrül

આશ્ચર્યય

āśacarayaya

ཆོ་འཕྲུལ / ཐུ་འཕྲུལ / ཏ་ལས / ཏ་ལས་ས་ཁྱེ / ངོ་མཚར / དབེན་མཚོན / ཡ་མཚན / ཡ་མཚན་ཅན

ཆོག་གྲོལ
noun

chok dröl

બલપત્ર

balapatara

ཆོག་གྲོལ / བཀབ་གྲོལ / གནང་བ

ཆོས་ཀྱི
adj

chö kyi

આગમિક

āgamaika

ཆོས་དང་འཚེལ་བའི / ཆོས་དང་ཅན / ཆོས་ལྡན / ཆོས་ཀྱི / ཆོས་སེམས་ཅན / ཆོས་སེམས་ཆེ་བའི

ཆོས་གོས
noun

chö gö

વસ્તરય

vasataraya

ཆོས་གོས / ཟླ་གས / ཀོན་ཆས

ཆོས་ཉིད
noun

chö nyi

ચરિત

caraita

སྤྱོད་ལམ / ཆོས་ཉིད / བཅུ་མཚན / ཚུ་གཤིས / ཁྱད་ཆོས / མིང་གཅིག / ནད་ཀྱགས / གནས་སྟངས / ངན་ཏྲགས / རང་ཐྲོང་ / རང་གཤིས / རང་བཞིན་གནས་སྟངས / རིགས / གཤིས་ཆུང / གཤིས་ལྡན་ / ཏཱ་ཐ / ཡིག་འབྲ

નૈચરૅસ્

naecarasa

སྤྱོད་ལམ / ཆོས་ཉིད / ཚུ་གཤིས / ཁྱད་ཆོས / མིང་གཅིག / གནས་སྟངས / རང་ཐྲོང་ / རང་གཤིས / རང་བཞིན་གནས་སྟངས / རིགས / གཤིས་ཆུང / གཤིས་ལྡན་ / ཏཱ་ཐ / ཡིག་འབྲ

સ્વભાવય

savabhaāvaya

སྤྱོད་ལམ / ཆོས་ཉིད / ཀུན / ཚུ་གཤིས / ཁྱད་ཆོས / ཁྱད་ཆུས / མིང་གཅིག / གནས་སྟངས / རང་ཐྲོང་ / རང་གཤིས / རང་བཞིན་གནས་སྟངས / རིགས / གཤིས་སྤྱོད / གཤིས་ཆུང / གཤིས་ལྡན / འགྲལ་ཚེད་པ / ཚན / ངན্ཏ་ཐ / ཡིག་ཀ / ཡིག་ཀ / ཡར་ཡིག ཡི་ཀུ / ངན্ཏ་ཐ ངན্ཏ་ཆུས

ཆོས་དང་འཚེལ་བའི
adj

chö dang drelwé

માનસિક

maānasaika

ཆོས་དང་འཚེལ་བའི / སེམས་ཀུམས་ཀྱི

આગમિક

āgamaika

ཆོས་དང་འཚེལ་བའི / ཆོས་དང་ཅན / ཆོས་ལྡན / ཆོས་ཀྱི / ཆོས་སེམས་ཅན / ཆོས་སེམས་ཆེ་བའི

આતમૈક

ātamaika

ཆོས་དང་འཚེལ་བའི / སེམས་ཀུམས་ཀྱི

ཆོས་དང་ཅན
adj

chö dé chen

આગમિક

āgamaika

ཆོས་དང་འཚེལ་བའི / ཆོས་དང་ཅན / ཆོས་ལྡན / ཆོས་ཀྱི / ཆོས་སེམས་ཅན / ཆོས་སེམས་ཆེ་བའི

ཆོས་དཔོན
noun

chö pön

પાલકવરૌન્

paālakavarauna

ཆོས་དཔོན / ཆོས་པ / ལྷ་ཤུའི་མཁན་པོ

પૂજક

paūjaka

ཆོས་དཔོན / ཆོས་པ / ལྷ་ཤུའི་མཁན་པོ

એન્ઢેરા

eñḍaeraā

ཆོས་དཔོན / ཆོས་པ / ལྷ་ཤུའི་མཁན་པོ

ཆོས་དོན་ལ་འབད་མི
noun

chö dön la bé mi

મિશનારી

maiṣanaārai

ཆོས་དོན་ལ་འབད་མི / ཆོས་ལུགས་སྒེལ་མི

ཆོས་དོན་སྡེ་ཚོགས
noun

chö dön dé tsok

મેહેવર

maehaevara

ཆོས་དོན་སྡེ་ཚོགས / དོན་གཙོང / སྒྲ་ཚབ་ཚོགས་པ / དགེགས་ལ

ཆོས་ཕྱོགས་མཚང་རྩེ
noun

chö chok dzé go

ઉત્સવય

utasavaya

ཆོས་ཕྱོགས་མཚང་རྩེ / ཆོ་ཀུ / འགྲོ་ལུགས / དུས་སྟོན / མཚང་ཟློ / གོམ་འདྲིས / ཐུ་ཟླ / ཐུང་ཀྱེན / ཐུང་རིམ / ཀྱེན / ལས་རིམ / ལུགས་སོལ / རིམ་ཀྱི / ཏེན་འཚེལ / ཚེད་འགྱན་ལས་རིམ / ཚོང་ཐོུང / ཚོང་མཁྲོན

ཆོས་བཤད་ནི
verb

chö shé ni

દેશના

daeśanaā

ཆོས་བཤད་མི / ཆོས་བཤད་ནི / བཤད་ཐུ་ཐྱིན་ནི

ཆོས་བཤད་མི
noun

chö shé mi

દેશના

daeśanaā

ཆོས་བཤད་མི / ཆོས་བཤད་ནི / བཤད་ཐུ་ཐྱིན་ནི

ཆོས་ཚན། *noun*

chö tsen

तैमाव

taemaāva

ཆོས་ཚན། / ངོ་བོ་ཚན། / ཕྱེད་པ་པོ་གཙོ་བོ། / བཤད་དོན། / བཤད་བྱ། / བཤད་གཞི། / དཀའ་ངལ། / ཁྱད། / མི་ལྟར། / མི་སེར། / དམིགས་ཡུལ། / གནད་དོན། / གནས་སྟངས། / ངང་ཚུལ། / ངང་པོ་བདག། / བར་གཞི། / ཐལས་དོན། / ངལ་ར་ན། ས་ཆགས་ཀྱི་ཁྱད་ཅིག་ཅེས།

द्रवीय

daravaya

ཅ་ལ་བཟོ་ནི་འི་རྒྱ། / ཆོས་ཚན། / བསྡུར། / བསྡུར་དོན། / ངོ་ནས་ཁྱོང་ / ངོ་ནས་ཚན། / རྒྱ་ཆ / རྒྱ་ཐུག / ཐ་བའི་ཡུལ། / ཕྱེད་པ་པོ་གཙོ་བོ། / བཤད་བྱ། / དཀའ་ངལ། / མཁོ་ཆས། / ཁྱད། / མི་ལྟར། / མི་སེར། / དམིགས་དོན། / དམིགས་ཡུལ། / གནད་དོན། / གནས་སྟངས། / ངང་ཚུལ། / ངང་ཚུལ་ལྟན་པའི། / ངང་པོ། / ངང་བདག། / ངང་ཚུལ་ཁས་ཀྱི / ངང་ཚུལ་གཟུགས་ཀྱི / ཁྱེད་པོ། / བར་གཞི། / རས་ཆ / གཞི་དོན། / དབེར་ན། ས་ཆགས་ཀྱི་ཁྱད་ཅིག་ཅེས།

पाढम

paāḍama

ཆོས་ཚན། / བཟླས་བྱ། / ཟློག་ཚན། / ཉིག་ཚན། / ཉམས་ཐོང་ཡོན་ཏན། / ཡིག་རྒྱགས

विषय

vaiṣaya

ཅ་ལ་བཟོ་ནི་འི་རྒྱ། / ཆོས་ཚན། / བསྡུར། / བསྡུར་དོན། / ངོ་ནས་ཁྱོང་ / ངོ་ནས་ཚན། / རྒྱ་ཆ / རྒྱ་ཐུག / ཐ་བའི་ཡུལ། / ཕྱེད་པ་པོ་གཙོ་བོ། / བཤད་དོན། / བཤད་བྱ། / བཤད་གཞི། / དཀའ་ངལ། / མཁོ་ཆས། / ཁྱད། / མི་ལྟར། / མི་སེར། / དམིགས་ཡུལ། / གནད་དོན། / གནས་སྟངས། / ངང་ཚུལ། / ངང་ཚུལ་ལྟན་པའི། / ངང་པོ། / ངང་བདག། / ངང་ཚུལ་ཁས་ཀྱི / ངང་ཚུལ་གཟུགས་ཀྱི / ཁྱེད་པོ། / བར་གཞི། / རས་ཆ / ཐལས་དོན། / གཞི་དོན། / དབེར་ན། ས་ཆགས་ཀྱི་ཁྱད་ཅིག

वसतौव

vasatauva

འབབ / ཅ་ལ / ཅ་ལ་བཟོ་ནི་འི་རྒྱ། / འཆི་བ / ཆོས་ཚན། / བསྡུར། / བསྡུར་དོན། / ངོ་ནས་ཁྱོང་ / ངོ་ནས་ཚན། / རྩོལ་གལས་ཆགས་ཁ / གློག་ངོ་བོ། / ཐ་ཕུར / ཁ་ཕུ་ཐ / ཐ་བའི་ཡུལ། / ཕྱེད་པ་པོ་གཙོ་བོ། / བཤད་བྱ། / ཏཱཥ་ཏ / ཁ་ཕ་ཐ / ཏ་ཡ་ཐ / ཏ / ཡ / ཡ་འབཱཀ / ལས་ངོ་བོ། / མི་ལྟར། / མི་སེར། / དམིགས་ངོ་བོ། / དམིགས་ཡ / དམིགས་པ་བསྒྲེད་ནི / དམིགས་ཀཱཏ / དམིགས་ཚད / དམིགས་ཡུལ / ཁ་ཕ་ཐ / ཁ་ཕ

अधिययनय

adhayayanaya

ཆོས་ཚན། / ཐུང་ནི / ཕུལ་ནི / ཟློག་ཐུང་ / ཟློག་ཀུན་ / ལས་ཀ / ལས་ཀ་ཤེར / ལས་ཀ་ཞིབ / ལས་ངོ་ནས / ཁྱེད་ཞིབ

ཆོས་ཚན་ལས་ཁུངས། *noun*

chö tsen lé khung

देपारॉतमैन्तुव

daepaāratamaenatauva

ཆོས་ཚན་ལས་ཁུངས། / ལས་ཁུངས།

ཆོས་རྒྱུགས། *noun*

chö gyuk

गवैषणय

gavaeṣaṇaya

ཆོས་རྒྱུགས། / ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ནི / དམ་འཛིན་འབངས་ནི / འཇི་བྱེད་འབངས་ནི / འགྲིམ་འགྲུལ་འབངས་ནི / རྒྱུགས། / བགས་ནི / ནང་བཤད། / ནོས་བརྒྱ་ནི / ནུས་ཤུགས་ཀྱི་ཚད་རྒྱ་བ / ཞུལ་ཤུགས་ཀྱི་ཚད་ཀྱི / གགས་འཚོལ་འབངས་ནི / ཁ་ཁ་ཐ / ཁ / ཁ / ཁ

ཆོས་སེམས་ཆེ་བའི། adj
chö sem chewé

ආගමික

āgamaika

ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི། / ཆོས་དང་ཅན། / ཆོས་ལྡན། / ཆོས་ཀྱི། / ཆོས་སེམས་ཅན། / ཆོས་སེམས་ཆེ་བའི།

ཆོས་པ། noun
chospa

පාලකවරුන්

paālakavarauna

ཆོས་དཔོན། / ཆོས་པ། / བློ་ཤུའི་མཁན་པོ།

පූජක
paūjaka

ཆོས་དཔོན། / ཆོས་པ། / བློ་ཤུའི་མཁན་པོ།

එඬේරා
eṅḍaeraā

ཆོས་དཔོན། / ཆོས་པ། / བློ་ཤུའི་མཁན་པོ།

ཇ noun
ja

තේ

tae

ཇ / ཇ་པ་ཏི

ཇ་པ་ཏི noun
ja pa ti

තේ

tae

ཇ / ཇ་པ་ཏི

ཇ་སྤན་གྱི། adj
ja pen gyi

ජපන්

japana

ཇ་སྤན་གྱི་ལུས་ཐེད་ཚེགས་གི་མིང་ noun
ja pen gyi lü tsé chik gi ming

කරාටේ

karaāṭae

ཇ་སྤན་གྱི་ལུས་ཐེད་ཚེགས་གི་མིང་ / ཀ་ར་ཏེ / ལག་བརྡེན་ལུས་རྩལ

ཇག་རྐྱེན། noun
jak kyen

කළයක්

kaḷayaka

ཕྱི་པ། / ཆུ་སྟོང་ / མང་པོ། / ཇག་རྐྱེན

ཇར་མ་ནི། noun
'ญ' հի'

ལར་སྨ

ལས་ཀྱི་གཞུང་འཛིན་ཚོགས་པ། / jar ma ni lu hiT lar kap kyi zhung dzin tsok pa

නාසි

naāsai

ཇར་མ་ནི་ལུ་հի'ལར་སྨལས་ཀྱི་གཞུང་འཛིན་ཚོགས་པ། / ནཱ་ཛི / གཏམ་ཤུགས་སྟོན་མི / དབང་ཤུགས་བསྟོང་མི

ཇར་མ་ནི་དི་མི་རིགས། noun
jar ma ni mi rik

ජර්මානු

jaramaānau

ཇར་མ་ནི་དི་མི་རིགས། / ཇར་སྨན

ཇར་སྨན། noun
jar men

ජර්මානු

jaramaānau

ཇར་མ་ནི་དི་མི་རིགས། / ཇར་སྨན

ཇི་ཕྱར་ཡང་ adv
ji tar yang

තවමත්

tavamata

དར་ཐུང་ / དར་ཕྱོ / དར་ཕྱོ་ཡང་ / དར་ཚུན / དེ་འབདཔ་ཡིན / དེ་ལྟེ་ཕེན་ཐུང་ / དེ་ལྟེ་ཕེན་ཐུང་ / བདེ་ཁྱིད་ཅན / དེ་ལྟིང་ཀྱི་རང་བཞིན། / དེའི་རིང་ / དེ་ལྟར་ན་ཡང་ / ལྷ་མེད / འཚེལ་བ་མ་འབདཔ་བ / གཅེ་ལྟེ་ཕེན་ཐུང་ / གཅེ་ལྟེ་ཕེན་ཐུང་ / ཉེང་ལྷལ་རང་ / ཕེན་ཐུང་ / ཕེན་ཐུང་ / ཕེན་ཐུང་རང་ / ཕེན་ཏེ་འབདཔ་ཐུང་ / ཕེན་ཏེ་འབདཔ་ཐུང་ / ཕེན་ཏེ་འབདཔ་ཐུང་ / འཚམ་བཅུག་ནི། / ཇི་ལྟར་ཡང་ / ལྷག་མེད / ཁུ་གཅིལ་གི / ཁུ་གཅིལ་གི་ལྟེ་ལྟ / ལ

ནཱ་ཝཏ noun
naævata

ད་ཐུང་ / ད་ལྟོ / ད་ལྟོ་ཡང་ / ད་ཚུན / དེ་འབདཔ་ཡིན / དེ་ལྟེ་ཕེན་ཐུང་ / དེའི་རིང་ / ཁ་ཏེ་ལྟེ་ཕེན་ཐུང་ / ཁ་ཏེ་ལྟེ་ཕེན་ཐུང་ / ཉེང་ལྷལ་རང་ / ཕེན་ཐུང་ / ཕེན་ཐུང་རང་ / ཕེན་ཏེ་འབདཔ་ཐུང་ / ཇི་ལྟར་ཡང་ / ཁུ་གཅིལ་གི / བསྐྱར་བོག་འབདཔ་ཐུང་ / བསྐྱར་བོག་ཀྱབ་ནི། / ཐུན་ལྟ་ལཱ་ནས / ཡང་ལྟ་ཡ / ཡང་ལྟ་ཡ་ཁ / ཡང་ལྟ་ཡ་ཁ / ཡང་ལྟ་ཡ་ཁ

ནམཱུཏ noun
namauta

འབདཔ་ཐུང་ར / ད་ལྟོ / ད་ཚུན / དེ་འབདཔ་ཡིན / དེ་ལྟེ་ཕེན་ཐུང་ / དེ་ལྟེ་ཕེན་ཐུང་ / དེའི་རིང་ / ཁ་ཏེ་ལྟེ་ཕེན་ཐུང་ / ཁ་ཏེ་ལྟེ་ཕེན་ཐུང་ / ཆུན་ལྟུང་ཀྱི་ལྟ / ཕེན་ཐུང་ / ཕེན་ཐུང་རང་ / ཕེན་ཏེ་འབདཔ་ཐུང་ / ཕེན་ཏེ་འབདཔ་ཐུང་ / ཇི་ལྟར་ཡང་ / དཔེར་ན་ཕེན་ཐུང་ར / ཐུང་ལྟ / བཟའ་ཐུང་ར

ཇི་ཧྲེ noun
ji hé

ජිහාඩ්

jaihaāḍa

ཇི་ཞུ noun
jiu

යුදෙව්

yaudaeva

དང་ཕྱའི་ཕེས་རེལ་ཀྱི་མི་ཆུང / ཇི་ཞུ / ཇི་ཞུ་ཁི / ཡ་ཏུ་དུ་པ / ཡ་ཏུ་དུ་པའི

ཇི་ཞུ་ཁི adj
jiu gi

යුදෙව්

yaudaeva

དང་ཕྱའི་ཕེས་རེལ་ཀྱི་མི་ཆུང / ཇི་ཞུ / ཇི་ཞུ་ཁི / ཡ་ཏུ་དུ་པ / ཡ་ཏུ་དུ་པའི

ཇེ་ལི noun
jé li

ජෙලි

jaelai

ཇོ་ལ noun
jo la

පොකට්

paeākaṭa

ཐུ་ཡཏ / ཇོ་ལ / ཡཏ་ཁུང་

බැග්

baæga

ཐུ་ཡཏ / ཇོ་ལ / མཁ་ཆ / ཡཏ་ཁུང་ / ཡཏ་ཁེ / འཕྲོག་བཅོམ

ཉ noun
nya

මාළු

maāḷau

ཉ / ཉ་ཤ / ཉ་གཟུང་ནི།

ཉ་གཟུང་ནི། verb
nya zung ni

මාළු

maāḷau

ཉ / ཉ་ཤ / ཉ་གཟུང་ནི།

ཉ་ཕྱགས noun
nya pak

පරිමාණ

paraimaāṇa

འཕོར་ཚད / ཕྱང་ས་ཚད / དཔྱ་ཚད / བཏང་རྒྱགས / བཏང་མཚོན / ཆུ / ཆུ་ཚད / འཇལ་ཚད / འཇལ་ཚད / ཕྲེང་ཚད་འཇལ་ཆས / ཐོག་ལ / གནས་ཚད / ཉ་ཕྱགས / ཕོག་ཚོད་བཅུ་ནི། / ཐང་ / གསོད / ཐག་རིམ / ཐབས་ཅན / ཐུ་ཡ་ཏོ / ཚད་ཁྱོད / ཚད་ཁྱགས / ཚད་བཏོན་ནི། / ལར་ / ཐག་རིམ

පයවරක්

paiyavaraka

འཕོར་ཚད / ཕྱང་ས་ཚད / དཔྱ་ཚད / བཏང་རྒྱགས / བཏང་མཚོན / ཕྱ་དབྱངས / ཚེ་ལྲུག / ཆུ / ཆུ་ཚད / འཇལ་ཚད / འཇལ་ཚད / ཕྲེང་ཚད་འཇལ་ཆས / ཐོག་ལ / ཉ་ཕྱགས / ཕོག་ཚོད་བཅུ་ནི། / རོལ་དབྱངས / ཐང་ / གསོད / ཐག་རིམ / ཐབས་ཅན / ཐུ་ཡ / ཚད / ཚད་འཇལ་ནི། / ཚད་ཁྱགས / ཚད་བཏོན་ནི། / ལར་ / ཐག་རིམ

ཉ་ཤ noun
nya sha

මාළු

maāḷau

ཉ / ཉ་ཤ / ཉ་གཟུང་ནི།

ཉག་ཟླ་སི་སི adj
nyak tra si si

දුබල

daubala

ཕྱ་ལྷེམ་ལྷེམ / ཕྱ་སི་སི / ཆགས་འཇམ་དབྱགས / ཆུང་ཀུ / འཇམ་ནུག་ནུ / འཇམ་ཏོང་ཏོ / ཐུམས་བཅེ་ཅན / འཕྲུང་ཁུངས་མེད་པའི / ཁ་གསལ་ལྷེ་མེད / ཟླ་ལྷོ་བས་ཚུང་བའི / མི་གསལ་བའི / ནུས་མེད / ཉག་ཟླ་སི་སི / ཉམ་ཆུང་ / རབ་རིབ / གསལ་ཏོག་ཏོ་མེད་པའི / ས་ཁམས་ཆུང་ / ཤུག་ལ་ཁོག་ཁ / ཁ་ཁ / ཤ་ཅ / ཞན་ལོངས་ཁ / ཁ་ཁ / ཤ་ཅ / ཞན་ལོངས་ཁ

දුර්වල
dauravala

ཕྱ་ལྷེམ་ལྷེམ / ཕྱ་སི་སི / ཆགས་འཇམ་དབྱགས / ཆུང་ཀུ / འཇམ་ནུག་ནུ / འཇམ་ཏོང་ཏོ / ཐུམས་བཅེ་ཅན / འཕྲུང་ཁུངས་མེད་པའི / ཁ་གསལ་ལྷེ་མེད / ཟླ་ལྷོ་བས་ཚུང་བའི / མི་གསལ་བའི / ནུས་མེད / ཉག་ཟླ་སི་སི / ཉམ་ཆུང་ / རབ་རིབ / གསལ་ཏོག་ཏོ་མེད་པའི / ས་ཁམས་ཆུང་ / ཤུག་ལ་ཁོག་ཁ / ཁ་ཁ / ཤ་ཅ / ཞན་ལོངས་ཁ / ཁ་ཁ / ཤ་ཅ / ཞན་ལོངས་ཁ

සිහින්
saihaina

ཕྱ་ལྷེམ་ལྷེམ / ཕྱ་སི་སི / ཕྱེ་མ / ཆུང་ཀུ / ངན་ལ་ཐ / ཐུ་ཚི་ཚི / འཕྲུང་ཁུངས་མེད་པའི / ཁ་ལེང་ལྷེ་ལེང / ཟླ་སི་སི / ཟླ་ལྷོ་ཕུས་ཚུང་བའི / ཉག་ཟླ་སི་སི / ཉམ་ཆུང་ / ཐུ་ཡ་ཏོ་ཏོ / ས་ཁམས་ཆུང་ / ཤ་ཅ / ཞན་ལོངས་ཁ / ཁ་ཁ / ཤ་ཅ / ཞན་ལོངས་ཁ

ཉག་ཀྱང་ adv
nyak kyang

මුළු

mauḷau

ཆ་མཉམ / ཆ་ཚང་ / ཆ་ཚང / ཆ་ཚང་གི / ཆ་ཚང་བའི / འགྲང་འགྲངས / འཇན་འཇན / ཇོག་གས་པའི / གཱ་ར / གཱ་ར / གཱ་ར / གང་གངས / གང་བ / ཏ་ལམ / ཏིལ་པོ / ཏིལ་པོར / མཇུག་བསྡུ་བའི / ཁ་ཐོར་མ་ས་ཁོངས / ཁོ་ན / ཐྲོན་མ་ཤུགས་པ / ཅོ་མ་རང / ཉག་ཀྱང་ / མཉམ་མཉམ / མཐའ་གཅིག་ཏु / ཐམས་ཅད / ཐམས་ཅད / མཐར་བསྡུས་བའི / ཕྲེམ་ཕྲे / ཡོངས་ཐོག / ཡོངས་ཐོག / ཡོངས་ཐོག་ཐེ / ཡོངས་ལུ་ཐོག་པའི / ལེ་ཤ མང་རབས

තනිවම
tanaivama

ཆ་རོགས་མེདཔ / གོགས་མེད་པའི / འགྲུལ་ཐྲོད་ཅོག་ཨཏོན་ཆུ་ཐུ / ཀྱང་ཡོའི / ལམ་ཐྲོགས་གཅིག་གི / མི་ གཅིག་ གི་ངོན་ལུ / མི་ མེད་ པའི / ཉག་ ཀྱང་ / ཕྱད་ངོག་ གཅིག / ཡ་ཀྱང་ / ཀྱང་ གཅིག་ གཅིག་ཕྱར / ཕྱད་ངོག་ གཅིག གཅེན་མ་ཀྱབ་ པའི

සමිපූර්ණ
samapaūraṇa

ཆ་མཉམ / ཆ་ཚང་ / ཆ་ཚང / ཆ་ཚང་གི / ཆ་ཚང་བའི / འགྲང་འགྲངས / འཇན་འཇན / ཇོག་གས་པའི / གཱ་ར / གཱ་ར / གཱ་ར / གང་གངས / གང་བ / ཏ་ལམ / ཏིལ་པོ / ཏིལ་པོར / མཇུག་བསྡུ་བའི / ཁ་ཐོར་མ་ས་ཁོངས / ཁོ་ན / ཐྲོན་མ་ཤུགས་པ / ཅོ་མ་རང / ཉག་ཀྱང / ཉག་ཀྱང / ཆ་ཚང / ཆ་ཚང / ཆ་ཚ

අඩයිය

aḍaiya

ཆ་རོགས་མེད། / གོགས་མེད་པའི། / འཕྲལ་སྨྲོང་རོགས་འཛིན་ཆུ་བྱ། ཤུང་མཚ�/ ཆུང་པའི། / ལམ་ཐོགས་གཅིག་གི། / ལྟམ་མཚམ། / མི་གཅིག་གི་དོན་ལ། / མི་མེད་པའི། / ཁག་ཆུང་ / ཕྱང་རྟོག་གཅིག / ཡ་ཆུང་ / ཆུངམ་གཅིག་ གཅིག་ཕུར / ཕྱང་རྟོག་གཅིག་ གཅེན་མ་ཆུབ་པའི

ඝන

ghana

འགོར་ཆེ་བ / དེད་སྐད / དོད་རིལ་རི / ཏོག་ཏོག་རིལ་རི / ཐྲིང་ཐྲིང་ / གར་དགས / ཏིལ་ཏུམ / སྐ་པགས་པ / ཁ་འཚམས་པའི / ཁ་མཐུན་པའི / ཁོངམ་འཕེལ་པའི་སྐད / ལེ་ཤ་ཡོངས་པའི་དོན་ / ལེགས་ཤོམ / ཐྲོ་གཅད་ཚུགས་པ / དམིགས་བསལ་མཐུན་བཅས་ / ཁག་ཆུང་ / ཕོན་ཆེ་བ / རིག་པ་དམན་པ / ཐ་ཀྱག་ / ཏན་ཏན / གཏོར་ཆེ་བ / ཆ་ཤས / ཐུག་པས་ལ / མཐུག་ཚད / ཁ་ཕྱིས་ཆེ་བ / ཁ་ཕྱི / ཕུར་ཏོག་ / ཁ་ཕ / ཕུང / ཕུར་ཏོག་ / ཁ་ཕ / ཕ / ཕ /

ཉམས་དགའ་བའི། *adj*
nyam gawé

ආලෝකවත්

ālaeākavata

ཨ་ཥེ་རེ / ཚང་ཀུ / མཁར་ནས་ནན། / བསྡུས་བསྡུས / འཇོམ་ངོ་སྒོན་ནི / དགའ་ཉམས་ནན། / དགའ་ཏོག་ཏུ / འཇམ་སུ / འཇམ་ཏོང་ཏུ / ལྷིད་མེདས / དཀར་མཁར་ནས་ནན། / བཀྲག་ཚ་ཏྲགས / སྐྱ་པོ / ལེགས་ཤོམ / བློ་ཐོག་ནན། / མེ / མེ་ཏང་ཐོག་ཕྱུ / མེ་བོད / ཉམས་དགའ་བའི / གཞིད་ཕྱམ་ཅིག / ཁ་ལུ / བོད / བོད་ཚམ་ཆ / བོད་མཁར་ནས / བོད་ཀུན་བསྡུགས་ནི / བོད་གསལ་ནི / བོད་ཤར་བ / ཐུར་ནི / རིག་པ་ཚ་ཏྲགས / བཅིག་ནི / ཚོས་གཞིའི་བཀྲག་ཕྱ་ཏུ / ཡང་འཛོས་འཛོས / ཡང་བ / གཞིད་ཕྱམ་ཅིག ཕྱ་སི་ས

දිලිසෙන

dailaisaena

ཨ་ཥེ་རེ / ཨང་བང་པ / མཆོག་ཏུ་ཐུར་པ / ཚང་ཀུ / མཁར་ནས་ནན། / བསྡུས་བསྡུས / དགའ་ཉམས་ནན། / དགའ་ཏོག་ཏུ / འཇམ་སུ / འཇམ་ཏོང་ཏུ / ལྷིད་མེདས / དཀར་མཁར་ནས་ནན། / བཀྲག་ཚ་ཏྲགས / སྐྱ་པོ / ལེགས་ཤོམ / བློ་ཐོག་ནན། / བློ་རིག་ནན། / མེ / མེ་ཏང / ཉམས་དགའ་བའི / གཞིད་ཕྱམ་ཅིག / ཁ་ལུ / བོད / བོད་ཚམ་ཆ / བོད་མཁར་ནས / བོད་ཤར་བ / རིག་པ་ཚ་ཏྲགས / གསལ་ནི་ཏོ / ཚོས་གཞིའི་བཀྲག་ཕྱ་ཏུ / ཡང་འཛོས་འཛོས / ཡང་ བཅང་པོ / གཞིད་ཕྱམ་ཅིག ཕྱ་སི་ས

දීපිතමත්

daīpataimata

ཨ་ཥེ་རེ / ཨང་བང་པ / མཆོག་ཏུ་ཐུར་པ / ཚང་ཀུ / མཁར་ནས་ནན། / བསྡུས་བསྡུས / དགའ་ཉམས་ནན། / དགའ་ཏོག་ཏུ / ཉིང་ནང་ས་ལྷ / འཇམ་སུ / འཇམ་ཏོང་ཏུ / ལྷིད་མེདས / དཀར་མཁར་ནས་ནན། / བཀྲག་ཚ་ཏྲགས / སྐྱ་པོ / ལེགས་ཤོམ / བློ་ཐོག་ནན། / བློ་རིག་ནན། / མེ / མེ་ཏང / ཉམས་དགའ་བའི / ཁེས་སྐྱོན་མེདས / ཁ་ལུ / བོད / བོད་ཚམ་ཆ / བོད་མཁར་ནས / བོད་ཤར་བ / རིག་པ་ཚ་ཏྲགས / གསལ་ནི་ཏོ / ཚོས་གཞིའི་བཀྲག་ཕྱ་ཏུ / ཡང་འཛོས་འཛོས / ཡང་ བ / བཅང་པོ / གཞིད་ཕྱམ་ཅིག ཕྱ་སི་ས

සතුටු

satauṭau

འཛོད་ཆགས / འཛོད་པ / འཛོད་པའི་ངོན / འཛི་ནི / དགའ་ཏོག་ཏུ / དགའ་བའི / བདོས་འཛོད / ཕྱིན་ཟླས་ནན། / ཁ་ཕྲེ / ཕྱིར་ཉམས་ནན། / ཐོ་ངང་བསྡུན་ནི / ཉམས་དགའ་བའི / བོས་འབས་ཕྱན་པའི / རེ་བ / རེ་བའི་ངོན། / ས་ཆགས་ངང་འཛིལ་ནི / ས་ཆགས་དགའ་བསྡུག་ནི / གསོལ་འདེབས / གསོལ་མཁན་བཏབ་ནི / ཕྱག་ལེགས / ཕྱིང་ཐོ་ཐོ་བའི / ཕྱིང་ཐོ་ཐོ་ཁ / ཕྱིང་ཆོམ་བསྡུན་ནི / ཕེ་ཁའི་ཆོགས / ཕ་ཁ / ཁ་ལ / ཁ་ལ་ལག་ཁ

පැහැදිලි

paæhaædailai

བདག་ངང་ཐོབ་ངང་ / མཁར་ནས་ནན། / ངང་ལས་འཛོས་འཛོས / དགའ་ཉམས་ནན། / ཐེར་བདག་ངང་ཆ / ཆུས་བཤད་ཆུས་ནི / ཚུ་མཚན་བགོང་ནི / ཉིང་ནང་ས་ལྷ / དཀར་མཁར་ནས་ནན། / ཁ་གསལ་ཆུས་ནི / བཀྲག་ཚ་ཏྲགས / ལེགས་ཤོམ / ཐོ་ཐོག་ནན། / ཉམས་དགའ་བའི / ཁེས་སྐྱོན་མེདས / བོད་ཚམ་ཆ / བོས་ཕྱན / ཡར་རིས་ལགོང་ནི / རིག་པ་ཚ་ཏྲགས / གསལ་རི་རི / གསལ་རི་རི་ལྷ / གསལ་བཤད་འབབ་ནི / གསལ་ལ་ཏོག་ཏུ / གསལ་ཏོག་ཏོ་ལྷ / ཕེས་ས་མཚོང་ས

ප්‍රසන්න

parasanana

ལྷིད་ཉམས་ནན། / ཉམས་དགའ་བའི / ཕེད་ཐུང་ཐུ

ආලෝක
ālaeāka

ཨང་དང་པ / མཆོག་ཏུ་ཐུར་པ / མཁར་ནས་ནན། / དགའ་ཉམས་ནན། / དགའ་མཁར་ནས་ནན། / བཀྲག་ཚ་ཏྲགས / ལེགས་ཤོམ / ཐོ་ཐོག་ནན། / ཐོ་རིག་ནན། / ཉམས་དགའ་བའི / བོད་ཚམ་ཆ / ཕ་ཁ / ཁ་ལ / ཁ་ལ་ལག་ཁ / ཕ་ཁ / ཁ་ལ / ཁ་ལ / ལ / ཁ / ཁ / ཁ

ཉིན་འཁོར་ཉིན་མཚན་གཅིག noun
ཉིན་མ་གཅིག
nyin zhak nyin tsen chik
nyinam chik

ཌིན
daina

དུས་རྒྱལས / དུས་ཚོད / རྒྱལས / རེས་གཟའ / ཉིན་འཁོར་ཉིན་མཚན་གཅིག / ཉིན་འཁོར་ཉིན་མཚན་གཅིག ཉིན་མ་གཅིག ཉིན་མ

ཉིན་འཁོར་ཉིན་མཚན་གཅིག noun
ཉིན་མ་གཅིག ཉིན་མ
nyin zhak nyin tsen chik
nyinam chik nyin ma

ཌིན
daina

དུས་རྒྱལས / དུས་ཚོད / རྒྱལས / རེས་གཟའ / ཉིན་འཁོར་ཉིན་མཚན་གཅིག / ཉིན་འཁོར་ཉིན་མཚན་གཅིག ཉིན་མ

ཉིན་འཁོར་ ༢༠ གི་དུས་ཡུན noun
nyin zhak gi dü yün

མཱཞཡ
maāsaya

རྒྱས / ཉིན་འཁོར་ ༢༠ གི་དུས་ཡུན

མཱཞིཀ
maāsaika

རྒྱ་རིམ་གྱི / རྒྱ་རིམ་བཞིན / རྒྱས / རྒྱས་རིའི / རྒྱས་རེ་རེ་བཞིན་དུ / ཉིན་འཁོར་ ༢༠ གི་དུས་ཡུན

མཱཞཡཀཱམ
maāsayakama

རྒྱས / ཉིན་འཁོར་ ༢༠ གི་དུས་ཡུན

ཉིན་མ་གི་མིང adv
nyinam gi ming

ཪཱཡེ
īyae

འདས་པའི / ཁ་ཅ / ཉིན་མ་གི་མིང

ཉུག་རུམ་པ noun
nyuk rum pa

ནཔཱུཾཞཀཡཱ
napauṁsakayaā

ཉུག་རུམ་པ / དབང་ཚད་མེད་མི

ཉུང་ཉུང་སྦེ adv
nyung nyung bé

ཀལཱཏཱུར་ཀཱཡ
kalaātaurakaina

དུས་རྒྱན་མེད་པའི / ཚེས་ཤུགས་ཉུང་བའི / བཏུ་ལམ / བཏུ་ལམ་རེ / སྐབས་སྐབས་རེ / དཀོན་དུགས / དཀོན་དུགས་སྒེ / མ་འཚོར / ཉུང་དུགས / ཉུང་ཉུང་སྒེ / རེ་ཅིག་སྐབས / ཤ་ཚུ་ཏུ / འཚོ་རྒྱང་ཕུ་ཏུ / འཚོ་པ་སྒེ་མ་བཅོམ

ཉུང་ཉུང་ adj
nyung nyung

ཀཱཌཱ
kauḍaā

མ་ཅོ་ཅིག་སྒེ / རྒྱང་ཀུ / ངོན་རྒྱང་གི / སྒ་གཤངས་དམའ་བ / བསྒས་བསྒས / བསྒས་པའི / བསྒས་ཚོག / དུས་ཡུན་ཕྱང་ཀུ / དུས་ཀྱ་ཅིག་སྒེ / གཡ་མི་ཆེ་བའི / གཡ་གཤད་རྒྱང་ཀུའི / གཡ་གཤད་རྒྱང་བའི / དཀོན་དུགས / དཀོན་ཏེ / མ་ཡང་མ / མ་ཡང་བར / ཉུང་ཉུང་ / ཉུང་ཤ་ཅིག་སྒེ / ཉུང་བ / ས་ཁམ་རྒྱང་ / མཐོ་ཚད་ཕྱང་ཀུ / ཕ་བ / ཆ་རྒྱང་བའི / ཚབས་རྒྱང་གི / ཕྱང་ / ངན་ཐག་མ་ཡང་མ / ངན་ཐག་ཕན་ཕྱང་ཀུ / བསྒས་ཚོག ངན་ཕྱང་ཕྱང་ཀུ

ལྷ་ཝཱ་ལ adj
nyungwa

ཐུལཱ
sauḷau

མ་ཅོ་ཅིག་སྒེ / རྒྱང་ཀུ / ངོན་རྒྱང་གི / ངོན་ཁེད / བསྒས་བསྒས / བསྒས་པའི / བསྒས་ཚོག / དུས་ཡུན་ཕྱང་ཀུ / དུས་ཀྱ་ཅིག་སྒེ / གཡ་མི་ཆེ་བའི / གཡ་གཤད་རྒྱང་ཀུའི / གཡ་གཤད་རྒྱང་བའི / དཀོན་དུགས / དཀོན་ཏེ / མ་ཡང་མ / མ་ཡང་བར / ཉུང་ཉུང་ / ཉུང་ཤ་ཅིག་སྒེ / ཉུང་བ / ས་ཁམ་རྒྱང་ / མཐོ་ཚད་ཕྱང་ཀུ / ཕ་ཝ / ཆ་ཕྱང་བའི / ཚབས་ཕྱང་གི / ཕྱང / ངན་ཐག་མ་ཡང་མ / དབྱགས་ཐག་ཕྱང་ཀུ / བསྒས་ཚོག ངན་ཕྱང

ནཱཝཱཛཱདགཏ
naeāvaædagata

ལཱ
laiṭala

ཀཱཏ
kaeṭai

ནཱཝཱཛཱདགཏ
naeāvaædagata

ཐུལཱ
sauḷau

ཀཱཏ
kaeṭai

ཉུང་དགས adj
nyung drak

ཌཱ
dauralabha

ཀལཱཏཱུར་ཀཱཡ
kalaātaurakaina

ཉུང་ཨཏ adj
nyung té

ཨ
maūlaika

པ
padanama

ཉུང་ཤོས noun
nyung shö

ཨ
avama

ཉུང་ས adj
nyung su

ཌ
dailaisaena

ཨ
ālaeākavata

ཨ
ālaeākaya

ཨ
aḍau

ཌ
daīpataimata

ཉུང་སུ་ཅིག *adj*

nyung su chik

අඩු

aḍau

འཕྲི་ནི་ / རྒྱང་ཀུ / རྒྱང་ཀུ་ཅིག / རྒྱང་ཀུ་བཟོ་ནི་ / སྒྲ་གཏངས་དམའ་བ / བསྒྲས་བསྒྲས / བསྒྲས་པའི / བསྒྲས་ཆོག / དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ / དུམ་ཐ / གསལ་གནད་རྒྱང་ཀློའི / དགོན་དགས / དགོན་ཏེ / མ་ཡངམ / མ་ཡང་བར / མར་བཅག་ནི / མར་ཕབ་རྒྱབ་ནི / མར་ཕབ་ནི / དམའ་བ / དམའ་བའི / ཉུང་སུ / ཉུང་སུ་ཅིག / ཉུང་སུ་བཟོ་ནི / ཉུང་བ / ཐག་ཐུང་ཀུ / མཚོ་ཚད་ཐུང་ཀུ / ཚབས་རྒྱང་གི / ཐུང་ཀུ / དཀྱགས་མ་ཡངམ / དཀྱགས་ཐག་ཐུང་ཀུ / ཉུང་ཀུ་ཅིག ཐོ་མེད /

ཉུང་སུ་ཅིག ཆུང་བ *adj*

nyung su chik chungwa

අඩු

aḍau

འཕྲི་ནི་ / རྒྱང་ཀུ / རྒྱང་ཀུ་ཅིག / རྒྱང་ཀུ་བཟོ་ནི་ / སྒྲ་གཏངས་དམའ་བ / བསྒྲས་བསྒྲས / བསྒྲས་པའི / བསྒྲས་ཆོག / དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ / དུམ་ཐ / གསལ་གནད་རྒྱང་ཀློའི / དགོན་དགས / དགོན་ཏེ / མ་ཡངམ / མ་ཡང་བར / མར་བཅག་ནི / མར་ཕབ་རྒྱབ་ནི / མར་ཕབ་ནི / དམའ་བ / དམའ་བའི / ཉུང་སུ / ཉུང་སུ་ཅིག / ཉུང་སུ་བཟོ་ནི / ཉུང་བ / ཐག་ཐུང་ཀུ / མཚོ་ཚད་ཐུང་ཀུ / ཚབས་རྒྱང་གི / ཐུང་ཀུ / དཀྱགས་མ་ཡངམ / དཀྱགས་ཐག་ཐུང་ཀུ / ཉུང་ཀུ་ཅིག ཐོ་མེད /

ཉུང་སུ་ཅིག་ཕྱེ *adv*

nyung su chik bé

කුඩා

kauḍaā

མ་ཧོ་ཅིག་ཕྱེ / རྒྱང་ཀུ / ངོས་ཆུང་གི / སྒྲ་གཏངས་དམའ་བ / བསྒྲས་བསྒྲས / བསྒྲས་པའི / བསྒྲས་ཆོག / དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ / དུམ་ཐ་ཅིག་ཕྱེ / གསལ་མེ་ཚེ་བའི / གསལ་གནད་ཆུང་ཀློའི / གསལ་གནད་ཆུང་བའི / དགོན་དགས / དགོན་ཏེ / མ་ཡངམ / མ་ཡང་བར / ཉུང་ཉུང་ / ཉུང་སུ་ཅིག་ཕྱེ / ཉུང་བ / ཐེམས་ཆུང་ / ཐག་ཐུང་ཀུ / མཚོ་ཚད་ཐུང་ཀུ / ཐ་བ / ཆ་ཆུང་བའི / ཚབས་ཆུང་གི / ཐུང་ཀུ / དཀྱགས་མ་ཡངམ / དཀྱགས་ཐག་ཐུང་ཀུ / བསྒྲས་ཆོག ངལ་ཐུང་ཀུ

නොවැදගත්

naeāvaædagata

මැහැල්ලු / ඉංග්‍රීසි / ඩික්ෂනරි / සිංහල / සිංහල-ඉංග්‍රීසි / සිංහල-සිංහල / සිංහල-ඩච් / සිංහල-ජර්මන් / සිංහල-ප්‍රංශ / සිංහල-ස්පාඤ්ඤ / සිංහල-ඉතාලි / සිංහල-පෘතුගීසි / සිංහල-රුසියන් / සිංහල-ජපන් / සිංහල-චීන / සිංහල-කොරියන් / සිංහල-අරාබි / සිංහල-තායි / සිංහල-වියට්නාම් / සිංහල-ඉන්දු / සිංහල-ටර්කිෂ් / සිංහල-ග්‍රීක / සිංහල-ලතිෂ් / සිංහල-ලිතුවේනියන් / සිංහල-ඇල්බේනියන් / සිංහල-ස්වීඩන් / සිංහල-ඩේනිෂ් / සිංහල-ෆින්ලන්ත / සිංහල-ජර්මන් / සිංහල-ඩච් / සිංහල-ඉංග්‍රීසි

ཉེ་འདབས *prep*

nyé dap

ཌཱ

daī

སྒོ་པོགས་ཀ / བསྒང་ / བསྒང་ལྟ / གེགས / ཀུ / ཁྱིས / བརྒྱུད་དེ / རྒྱབས / རྒྱབས་ལྟ / རྒྱབས་ཀྱ / ཁར / སྐོར་ལས / ཁྱིས / ལ་སོགས་པ་བཟུམ / ལྟ / ནང་ / ནང་འགོད / ནང་འགོད་ལྟ / ནང་ལྟ / ནང་ན / ནང་ན་ལྟ / ཉེ་ཐུག་ལྟ / ཉེ་འདབས / རིང་ / རིང་ལྟ / ཐུག་ལྟ / ཡིས / ཟུར་ཁ

ཧཪཧཱ

harahaā

སྒོ་པོགས་ཀ / གེགས / ཀུ / ཁྱིས / བརྒྱུད་དེ / ཁར / ཁྱིས / ལྟ / ཉེ་འདབས / བཅིན་ཏེ / ཡིས / ཟུར་ཁ

ཥཊ

saiṭa

སྒོ་པོགས་ཀ / ད་རྒྱ་ཚུན་ཚོད / ད་ཚུན / དེ་ལས / གེགས / ཀུ / ཁྱིས / བརྒྱུད་དེ / ཁར / ཁྱིས / ལས / ལྟ / ནམ་ལས / ནས / ཉེ་འདབས / བཅིན་ཏེ / ཡིས / ཟུར་ཁ

ཝཻསཻན

vaisaina

སྒོ་པོགས་ཀ / ཐྲོགས་ལྟ / ཐྲོགས་ལྟ / གེགས / ཀུ / ཁྱིས / བརྒྱུད་དེ / ཁ་ཤུག་ལྟ / ཁ་ཤུག་ལྟ / ཁར / ཁྱིས / ལྟ / ཉེ་འདབས / ཕྱག་ལྟ་སོགས / ཚུན / ཚུན་ཚོད / ཡར་ཐྲོགས་ཁྱིས / ཡར་ཐྲོགས་ཀྱ / ཡིས / ཟུར་ཁ / གནས་གཞི་ཐྲོན་པའི་སྒེ་དང་འབ ཀ་ལ་བའི་ཚོག་ཐུང་ལྟ་འཇུག ཏ་ཝེར་ན་ ཐྲོགས་ཀྱ

མཻཌཻན

maædaina

སྒོ་པོགས་ཀ / གེགས / ཀུ / ཁྱིས / བརྒྱུད་དེ / ཁར / ཁྱིས / ལྟ / ཉེ་འདབས / བཅིན་ཏེ / ཡིས / ཟུར་ཁ

ཕཻཧཻཪཝན

baæhaæravana

སྒོ་པོགས་ཀ / ད་རྒྱ་ཚུན་ཚོད / ད་ཚུན / དེ་ལས / གེགས / ཀུ / ཁྱིས / བརྒྱུད་དེ / ཁར / ཁྱིས / ལས / ལྟ / ནམ་ལས / ནས / ཉེ་འདབས / ཡིས / ཟུར་ཁ

དཀ་བཱ

dakavaā

སྒོ་པོགས་ཀ / ཐྲོགས་ལྟ / ཐྲོགས་ལྟ / ད་རྒྱ་ཚུན་ཚོད / ད་ཚུན / དེ་ལས / བསྒང་ལྟ / གེགས / ཀུ / ཁྱིས / བརྒྱུད་དེ / རྒྱབས་ལྟ / ཁ་ཤུག་ལྟ / ཁ་ཤུག་ལྟ / ཁར / སྐོར་ལས / ཁྱིས / ལ་སོགས་པ་བཟུམ / ལས / ལྟ / ནམ་ལས / ནས / ཉེ་འདབས / ཕྱག་ལྟ་སོགས / ཐུག / ཚུན / ཚུན་ཚོད / ཡར་ཐྲོགས་ཁྱིས / ཡར་ཐྲོགས་ཀྱ / ཡིས / ཟུར་ཁ / གནས་གཞི་ཐྲོན་པའི་སྒེ་དང་འབ ཀ་ལ་བའི་ཚོག་ཐུང་ལྟ་འཇུག ཏ་ཝེར་ན་ ཐྲོགས་ཀྱ

ཨོ་ཥ་ཥེ

osasae

སྒོ་པོགས་ཀ / གེགས / ཀུ / ཁྱིས / བརྒྱུད་དེ / ཁར / ཁྱིས / ལྟ / ཉེ་འདབས / བཅིན་ཏེ / ཡིས / ཟུར་ཁ

ཨྀ་ཝ་ཏ

ivataṭa

སྒོ་པོགས་ཀ / ཁྱི་ཤ་ལྟ / ཁྱི་ཤ་ཁ / ད་རྒྱ་ཚུན་ཚོད / ད་ཚུན / དེ་ལས / གེགས / ཀུ / ཁྱིས / བརྒྱུད་དེ / ཁར / ཁྱིས / ལས / ལྟ / ནམ་ལས / ནས / ཉེ་འདབས / ཡིས / ཟུར་ཁ

ཨ་ཏཱ་ལ་ཊ

ætaulaṭa

སྒོ་པོགས་ཀ / བསྒང་ལྟ / གེགས / ཀུ / ཁྱིས / བརྒྱུད་དེ / སྐབས་ལྟ / ཁར / སྐོར་ལས / ཁྱིས / ལ་སོགས་པ་བཟུམ / ལྟ / ནང་ / ནང་འགོད / ནང་འགོད་ལྟ / ནང་ལྟ / ནང་ན / ནང་ན་ལྟ / ཉེ་ཐུག་ལྟ / ཉེ་འདབས / ཡིས / ཟུར་ཁ

ལཻཔཱ་ཁ

labaāgata

སྒོ་པོགས་ཀ / ད་ཕྱི་ཚུན་ཚོད / ད་ཚུན / དེ་ལས / གེགས / ཀུ / ཁྱིས / བརྒྱུད་དེ / ཁར / ཁྱིས / ལས / ལྟ / ནམ་ལས / ནས / ཉེ་འདབས / ཡིས / ཟུར་ཁ

ཉེ་འདྲེལ *noun*

nyé drel

ས་ཾསཻཙ་ནཡ

saṁsaecanaya

འཚམ་མཐུན / མཚའ་འབྲེལ / མཚའ་མཐུན / ཉེ་འབྲེལ

ལཻ་ནཀ

lainaka

འབྲེལ་མཐུན / འབྲེལ་བ / འབྲེལ་བ་འཐུང་ནི / འབྲེལ་བ་ཡོངས་ཁ / ཉེ་འབྲེལ / ཉེ་ཟ / ས་ཏོ་ཐེལ / འཚོ་མཐུན / མཐུན་ལྷེལ / མཐུན་ནི / མཐུན་མཚམས / མཐུན་འབྲེལ

ཉེ་རིང་གི *adj*

nyé ring gi

ཨ་ས་ཱ་ཌ་ཧཱ་ར་ཎ

asaādhaāraṇa

ཐུན་གཙོ་རིས་ཀྱི / འཇུ་མཉམ་མ་འབབ་བའི / དུང་སྟོམས་མེད་པ / མ་ཐང་བའི / ཉེ་རིང་ཕྱེ་བའི / ཉེ་རིང་གི / ཚུལ་ལྡན་མེན་པའི

ཉེ་རིང་ཕྱེ་བའི *adj*

nyé ring chewé

ཨ་ས་ཱ་ཌ་ཧཱ་ར་ཎ

asaādhaāraṇa

ཐུན་གཙོ་རིས་ཀྱི / འཇུ་མཉམ་མ་འབབ་བའི / དུང་སྟོམས་མེད་པ / མ་ཐང་བའི / ཉེ་རིང་ཕྱེ་བའི / ཉེ་རིང་གི / ཚུལ་ལྡན་མེན་པའི

ཉེ་ཙ *noun*

nyé tsa

ལཻ་ནཀ

lainaka

འབྲེལ་མཐུན / འབྲེལ་བ / འབྲེལ་བ་འཐུང་ནི / འབྲེལ་བ་ཡོངས་ཁ / ཉེ་འབྲེལ / ཉེ་ཟ / ས་ཏོ་ཐེལ / འཚོ་མཐུན / མཐུན་ལྷེལ / མཐུན་ནི / མཐུན་མཚམས / མཐུན་འབྲེལ

ཉེ་ཤོས *adj*

nyé shö

ཨ་ས་ལ

asala

སྒོ་པོགས་ལར / འཚམ་ཤོས / གཅད་ནི / བསྡམ་ནི / འབྲེལ་ཐག་ཉེ་བའི / དྲན་ཤེས་ཀྱི / སྒོ་བསྡམ་ནི / ཉ་ལམ་འདུ་བའི / མཐུག་ལྷོམ་འབབ་ནི / མཐུག་བསྡུ་ནི / ལག་པ་དམ་དྲགས / ཉེ་ཤོས / གསང་བའི / ཐག་ཉེ་བའི / ཚོང་ཁང་ཆུ་ཀུ / བསྡམ་ནི / ཁ / ཁ་ཤུ་ཀ་ཀྱི / ཁ་ཤ་ཀ

ས་མཻ་པ

samaīpa

སྒོ་པོགས་ལར / འཚམ་ཤོས / གཅད་ནི / བསྡམས་བསྡམས་པ / བསྡམ་ནི / འབྲེལ་ཐག་ཉེ་བའི / དྲན་ཤེས་ཀྱི / སྒོ་བསྡམ་ནི / ཉ་ལམ་འདུ་བའི / མཐུག་ལྷོམ་འབབ་ནི / མཐུག་བསྡུ་ནི / ལག་པ་དམ་དྲགས / ཉེ་ཤོས / གསང་བའི / ཐག་ཉེ་བའི / ཚོང་ཁང་ཆུ་ཀུ / བསྡམ་ནི / གཟན་པ་གཟན་པ་ཀྱི / གཞན་མ་ཤོང་པ

ཝ་ས་ན་ན

vasanana

སྒོ་པོགས་ལར / འཚམ་ཤོས / གཅད་ནི / བསྡམས་བསྡམས་པ / བསྡམ་ནི / འབྲེལ་ཐག་ཉེ་བའི / དྲན་ཤེས་ཀྱི / སྒོ་བསྡམ་ནི / ཉ་ལམ་འདུ་བའི / མཐུག་ལྷོམ་འབབ་ནི / མཐུག་བསྡུ་ནི / ལག་པ་དམ་དྲགས / ཉེ་ཤོས / གསང་བའི / ཐག་ཉེ་བའི / ཚོང་ཁང་ཆུ་ཀུ / བསྡམ་ནི / གཟན་པ་གཟན་པ་ཀྱི / གཞན་མ་ཤོང་པ

ཉེན་ཁ *noun*

nyen kha

ཨ་ན་ཏ་ཨུ་ར

anataura

དུས་སྐབས / དུས་ཚོད / མཚང་སྟོན / དཀའ་ལྡོན / ཁོ་སྐབས / དཀའ་ངལ / སྐབས / ཆུན / གཤོད་ཉེན / ཉེན་ཁ / ཉེན་འཚུབས / ངོན་ངག ཁན་ངོན

ཨ་ཝ་ཌ་ཱ་ན་མ

avadaānama

དཀའ་ངལ / ཆུན / གཤོད་ཉེན / ཉེན་ཁ / ཉེན་འཚུབས

ཨ་ཝ་ཌ་ཱ་ན་མ

avadaānama

དཀའ་ངལ / ཆུན / གཤོད་ཉེན / ཉེན་ཁ / ཉེན་འཚུབས

ཨ་ཝ་ས་ཐ་ཱ་ཝ

avasathaāva

དུས་སྐབས / དུས་ཚོད / མཚང་ལྡོན / དཀའ་ལྡོན / ཁོ་སྐབས / སྐབས / ཉེན་ཁ / ཐུལས་ལེགས་ཐེས་ངང་ / ངོན་ངག ཁན་ངོན

ཨ་ཨ་ཌ་ཱ

āpadaā

ཐུག་བསྡུས / དཀའ་ངལ / ཆུན་ངན / ཐོ་ལ་ཅ་ལངས་ཁ / ཆ་ངན / ཉེན་ཁ / ཉམས་ཤོར

ཏཪ་ཛ་ཏ་ཨ

tarajanaya

འཇ�es་ཐུལ / འཇིགས་ཐུལ་འབབ་ནི / འཚུང་ཉེན་ཡོང་པ / གཤོད་ཉེན / གཤོད་ཉེན་ཐོང་ནི / ཉེན་ཁ / ཉེན་ལ་བཀག་མི

ཉེན་ཁ་ཅན *adj*

nyen kha chen

ད་ར་ཎ་ཨུ

darauṇau

ངན་ངག / བདེ་ཉོག་ཉོ་མེད་པ / ངོན་ལས་ལྷ / འཇོག་ས་ཐོ་ས / འཚོ་བ་ཐོ་ལྡན / ཁ་ལ་ཅན / ཁ་ཤ / ཁ / ཁ / ཁ

ཉེན་ཐུབ
noun

nyen tup

බේරාගන්න

baeraāganana

སྒོ་བཟང་ / དཔྱ་ལེ / ཆུལ་ཁྲིམས / བཀག་ནི / བསྒྲལ་ནི / ཉེན་སྐྱོབ / ཉེན་སྐྱོང / ཉེན་སྐྱོང་འབད་ནི / ཉེན་སྲུང་འབད་ནི / ཉེན་ཐུབ / སྲོག་སྒྲུབས / སྲོག་སྒྲུབས་འབད་ནི / བསྲུང་ནི / སྲུང་པ / ཁྱིམས་སྲུང་འགན་པའི་ངོ་རྒྱུན / ཚུད་མཱིའི་གསོལ་ཁ / མཚོན་སྒྲུབས

පළිහ

palaiha

སྒོ་བཟང་ / དཔྱ་ལེ / ཆུལ་ཁྲིམས / ཉེན་སྐྱོབ / ཉེན་ཐུབ / སྲུང་པ / ཁྱིམས་སྲུང་འགན་པའི་ངོ་རྒྱུན / ཚུད་མཱིའི་གསོལ་ཁ / མཚོན་སྒྲུབས

සුරකින්න

saurakainana

སྒོ་བཟང་ / དཔྱ་ལེ / ཆུལ་ཁྲིམས / བཀག་ནི / བསྒྲལ་ནི / ཉེན་སྐྱོབ / ཉེན་སྐྱོང / ཉེན་སྐྱོང་འབད་ནི / ཉེན་ཐུབ / སྲོག་སྒྲུབས / སྲོག་སྒྲུབས་འབད་ནི / བསྲུང་ནི / སྲུང་པ / ཁྱིམས་སྲུང་འགན་པའི་ངོ་རྒྱུན / ཚུད་མཱིའི་གསོལ་ཁ / མཚོན་སྒྲུབས

මුදවාගැනීමේ

maudavaāgaænaīmae

སྒོ་བཟང་ / དཔྱ་ལེ / ཆུལ་ཁྲིམས / བཀག་ནི / བསྒྲལ་ནི / ཉེན་སྐྱོབ / ཉེན་སྐྱོང / ཉེན་སྐྱོང་འབད་ནི / ཉེན་ཐུབ / སྲོག་སྒྲུབས / སྲོག་སྒྲུབས་འབད་ནི / བསྲུང་ནི / སྲུང་པ / ཁྱིམས་སྲུང་འགན་པའི་ངོ་རྒྱུན / ཚུད་མཱིའི་གསོལ་ཁ / མཚོན་སྒྲུབས

රැකවරණ

raækavaraṇa

སྒོ་བཟང་ / དཔྱ་ལེ / ཆུལ་ཁྲིམས / བཀག་ནི / བསྒྲལ་ནི / ཉེན་སྐྱོབ / ཉེན་ཐུབ / ཉེན་ཐུབ / ཐུབ་སྐྱོང / ཐུབ་ཅ / ཁྱིམས་སྲུང་འགན་པའི་ངོ་རྒྱུན / ཚུད་མཱིའི་གསོལ་ཁ / མཚོན་སྒྲུབས

ආරක්ෂා

ārakaṣaā

སྒོ་བཟང་ / དཔྱ་ལེ / ཆུལ་ཁྲིམས / བཀག་ནི / བསྒྲལ་ནི / ཉེན་སྐྱོབ / ཉེན་སྐྱོང / ཉེན་སྐྱོང་འབད་ནི / ཉེན་ཐུབ / ཉེན་ཐུབ / ཐུབ་ཅ / ཁྱིམས་སྲུང་འགན་པའི་ངོ་རྒྱུན / ཚུད་མཱིའི་གསོལ་ཁ / མཚོན་སྒྲུབས

ආරක්ෂක

ārakaṣaka

སྒོ་བཟང་ / བདེ་སྲུང་ / དཔྱ་ལེ / འགན་ལེན / ཆུལ་ཁྲིམས / བཀག་ནི / ཁལ་ལེན / བསྒྲལ་ནི / ཉེན་ཐུབ / ཉེན་ལེན / ཉེན་སྲུང་ / ཉེན་ཐུབ་པ / ཉེན་ཐུབ / ཐུབ་ཆུབ་དམག་མི / ཐུབ་སྐྱོང / བསྲུང་ནི / ཐུབ་ཅ / གཤའ་མ / ཏན་ཏན / ཁྱིམས་སྲུང་འགན་པའི་ངོ་རྒྱུན / ཚུད་མཱིའི་གསོལ་ཁ / མཚོན་སྒྲུབས / ཉེན་ཟློག ཉེན་མེད

ཉེན་ཚགས
noun

nyen chöl

රකෂණ

rakaṣaṇa

ཉེན་ཚགས / ཉེན་ཐུབ་

රක්ෂණ

rakaṣaṇa

ཉེན་ཚགས / ཉེན་ཐུབ་

ཉེན་ཚགས་འབད་ནི
verb

nyen chöl bé ni

සහතික

sahataika

བདེ་ཐུབ་ / འགན་ལེན / ཁལ་ལེན / ཁལ་ལེན་འབད་ནི / ཉེན་ཚགས་འབད་ནི / ཉེན་ཁ་ལེན་ནི / ཉེན་ལེན / ཉེན་ཐུབ་ / ཐུབ་སྐྱོང / གཤའ་མ / ཏན་ཏན་བཟོ་ནི

ཉེན་བཏ
noun

nyen da

එලාම්

elaāma

བཀ་ཆོད / ཐུང་ཐུང་ / ངན་སྐྱལ / ངན་བཏོན / ཏེ་ལ་བཏ / འཇོག་ཐེལ / འཇོམ་ཆོད / བསླབ་བྱ་ཕྱིན་ནི / བསླབ་སྐྱལ / བསླབ་སྐྱལ་འབད་ནི / ཉེན་བཏ / ཉེན་བཏ་འབད་ནི / ཉེན་བཏ་ཕྱིན་ནི / ཉེན་སྐྱལ / ཚ་ཀྱང་

ཉེན་བཏ་ཕྱིན་ནི
verb

nyen da jin ni

එලාම්

elaāma

བཀ་ཆོད / ཐུང་ཐུང་ / ངན་སྐྱལ / ངན་བཏོན / ཏེ་ལ་བཏ / འཇོག་ཐེལ / འཇོམ་ཆོད / བསླབ་བྱ་ཕྱིན་ནི / བསླབ་སྐྱལ / བསླབ་སྐྱལ་འབད་ནི / ཉེན་བཏ / ཉེན་བཏ་འབད་ནི / ཉེན་བཏ་ཕྱིན་ནི / ཉེན་སྐྱལ / ཚ་ཀྱང་

ཉེན་བཏ་འབད་ནི
verb

nyen da bé ni

එලාම්

elaāma

བཀ་ཆོད / ཐུང་ཐུང་ / ངན་སྐྱལ / ངན་བཏོན / ཏེ་ལ་བཏ / འཇོག་ཐེལ / འཇོམ་ཆོད / བསླབ་བྱ་ཕྱིན་ནི / བསླབ་སྐྱལ / བསླབ་སྐྱལ་འབད་ནི / ཉེན་བཏ / ཉེན་བཏ་འབད་ནི / ཉེན་བཏ་ཕྱིན་ནི / ཉེན་སྐྱལ / ཚ་ཀྱང་

ཉེན་ཚབ་ཆེ་བའི
adj

nyen tsap chewé

තීරණාත්මක

taīraṇaātamaka

གལ་ཆེ་བའི / སྟོན་བཤད་ཀྱི / སྟོན་བཤད་མི / སྟོན་བཏགས་མི / གནད་འགག་ཅན / གནད་འགག་ཆེ་བའི / ཉེན་ཚབ་ཆེ་བའི / ཞིབ་འཚར་བཤད་མི / ཞིབ་བརྟག་གི

විවේචනාත්මක

vaivaecanaātamaka

གལ་ཆེ་བའི / སྟོན་བཤད་ཀྱི / སྟོན་བཤད་མི / སྟོན་བཏགས་མི / གནད་འགག་ཅན / གནད་འགག་ཆེ་བའི / ཉེན་ཚབ་ཆེ་བའི / ཞིབ་འཚར་བཤད་མི / ཞིབ་བརྟག་གི

ཉེན་རྡོག ཉེན་མེད
noun

nyen dok nyen mé

ආරක්ෂක

ārakaṣaka

སྒོ་བཟང་ / བདེ་ཐུང་ / དཔྱ་ལེ / འགན་ལེན / ཆུལ་ཁྲིམས / བཀག་ནི / ཁལ་ལེན / བསྒྲལ་ནི / ཉེན་ཐུབ / ཉེན་ལེན / ཉེན་ཐུང་ / ཉེན་ཐུང་ཅ / ཉེན་ཐུབ / ཐུང་ཆུབ་དམག་མི / ཐུང་སྐྱོང / བསྲུང་ནི / ཐུང་ཅ / གཤའ་མ / ཏན་ཏན / ཁྱིམས་ཐུང་འགན་པའི་ངོ་རྒྱུན / ཚུད་མཱིའི་གསོལ་ཁ / མཚོན་སྒྲུབས / ཉེན་ཟློག ཉེན་མེད

ආරක්ෂිත

ārakaṣaita

བདེ་ཐུང་ / ཐུམ་མེདཔ / ཐོ་བདེ་པགཀ / ཐོ་བདེ་ཏོག་ཏོ / ཐོ་གཤད་ཚུགས་ཤ / ངེས་བདེན / ངེས་གཤན / དངོས་གནས / གཤོད་ཀ / ཉེན་ཐུང་ / ཉེན་ཐུང་ཅན / ཐུང་ཐུང / ཐང་རེ་ཀ་རེ / ཏན་ཏན / ཏན་ཏན / ཉེན་ཟློག ཉེན་མེད

ආරක්ෂාව

ārakaṣaāva

བདེ་ཐུང་ / ཉེན་ཐུང་ / ཐུང་ཐུང / ཉེན་ཟློག ཉེན་མེད

ཉེན་འཚུབས
noun

nyen tsup

අනතුර

anataura

དུས་ཤས་ལས / ངུས་ཚོད / མཚང་ཐུ་ཆོད / ངལ་ལ་ཐུ་ཆོད / གོ་ཤས་ལས / ངལ་ངལ / ཤས་ལས / རྒྱུན / གཤོད་ལེན / ཉེན་ཀ / ཉེན་འཚུབས / ངོད་ངག ཀཤད་ངོད

අවදානම

avadaānama

ངལ་ངལ / རྒྱུན / གཤོད་ལེན / ཉེན་ཀ / ཉེན་འཚུབས

අවදානම්

avadaānama

ངལ་ངལ / རྒྱུན / གཤོད་ལེན / ཉེན་ཀ / ཉེན་འཚུབས

ཉེན་ལེན
noun

nyen len

සහතික

sahataika

བདེ་ཐུང་ / འགན་ལེན / ཁལ་ལེན / ཁལ་ལེན་འབད་ནི / ཁལ་ལེན་ནི / ཉེན་བཚོལ་འབད་ནི / ཉེན་ཁ་ལེན་ནི / ཉེན་ལེན / ཉེན་ཐུང་ / ཐུང་ཐུང / ཐང་ཅ / ཏན་ཏན་བཟོ་ནི

ආරක්ෂක

ārakaṣaka

སྒོ་བཟང་ / བདེ་ཐུང་ / དཔྱ་ལེ / འགན་ལེན / ཆུལ་ཁྲིམས / བཀག་ནི / ཁལ་ལེན / བསྒྲལ་ནི / ཉེན་ཐུང / ཉེན་ལེན / ཉེན་ཐུང་ / ཉེན་ཐུང་ཅ / ཉེན་ཐུབ / ཐུང་ཆུབ་དམག་མི / ཐུང་ཐུང / ཐང་ཅ / ཐང་ཏ / ཏན་ཏན / ཁྱིམས་ཐུང་འགན་པའི་ངོ་རྒྱུན / ཚུད་མཱིའི་གསོལ་ཁ / མཚོན་སྒྲུབས / ཉེན་ཟློག ཉེན་མེད

ඇප

æpa

བདེ་ཐུང་ / འགན་ལེན / ཁལ་ལེན / ཉེན་ལེན / ཉེན་ཐུང / ཐུང་ཐུང / ཐང་ཅ / ཐ

ཉེན་སྐྱལ
noun

nyen kül

එලාම්

elaāma

བཀ་ཆོད / ཐུང་ཐུང / ངན་སྐྱལ / ངན་བཏོན / ཏེ་ལ་བཏ / འཇོག་ཐེལ / འཇོམ་ཆོད / བསླབ་ཐ་ཕྱིན་ནི / བསླབ་ཐ་སྐྱལ / བསླབ་ཐ་སྐྱལ་འབད་ནི / ཉེན་བཏ / ཉེན་བཏ་འབད་ནི / ཉེན་བཏ་ཕྱིན་ནི / ཉེན་ཐ་སྐྱལ / ཚ་ཀྱང་

ཉེན་སྐྱོབ
noun

nyen kyop

පළිහ

palaiha

སྒོ་བཟང་ / དཔྱ་ལེ / ཆུལ་ཁྲིམས / ཉེན་ཐུབ / ཉེན་ཐུབ / ཐུང་ཅ / ཁྱིམས་ཐུང་འགན་པའི་ངོ་རྒྱུན / ཚུད་མཱིའི་གསོལ་ཁ / མཚོན་སྒྲུབས

ආරක්ෂක

ārakaṣaka

སྒོ་བཟང་ / བདེ་ཐུང་ / དཔྱ་ལེ / འགན་ལེན / ཆུལ་ཁྲིམས / བཀག་ནི / ཁལ་ལེན / བསྒྲལ་ནི / ཉེན་ཐུབ / ཉེན་ལེན / ཉེན་ཐུང་ / ཉེན་ཐུང་ཅ / ཉེན་ཐུབ / ཐུང་ཆུབ་དམག་མི / ཐུང་ཐུང / ཐང་ཅ / ཐ / ཏན་ཏན / ཁྱིམས་ཐུང་འགན་པའི་ངོ་རྒྱུན / ཚུད་མཱིའི་གསོལ་ཁ / མཚོན་སྒྲུབས / ཉེན་ཟློག ཉེན་མེད

රැකවරණ

raækavaraṇa

སྒོ་བཟང་ / དཔྱ་ལེ / ཆུལ་ཁྲིམས / བཀག་ནི / བསྒྲལ་ནི / ཉེན་ཐུབ / ཉེན་ཐུང / ཐུང་ཐུང / ཐུང་ཅ / ཁྱིམས་ཐུང་འགན་པའི་ངོ་རྒྱུན / ཚུད་མཱིའི་གསོལ་ཁ / མཚོན་སྒྲུབས

ගැලවීම

gaælavaīma

སྒོ་བཟང་ / དཔྱ་ལེ / ཆུལ་ཁྲིམས / བཀག་ནི / བསྒྲལ་ནི / ཉེན་ཐུབ / ཉེན་ཐུབ / ཉེན་ཐུབ་འབད་ནི / ཉེན་ཐུབ / ཐུབ་ཅ / ཁྱིམས་ཐུང་འགན་པའི་ངོ་རྒྱུན / ཚུད་མཱིའི་གསོལ་ཁ / མཚོན་སྒྲུབས

බේරාගන්න

baeraāganana

སྒོ་བཟང་ / དཔྱ་ལེ / ཆུལ་ཁྲིམས / བཀག་ནི / བསྒྲལ་ནི / ཉེན་ཐུབ / ཉེན་ཐུབ / ཉེན་ཐུབ་འབད་ནི / ཉེན་ཐུབ / ཐུབ་ཅ / ཁྱིམས་ཐུང་འགན་པའི་ངོ་རྒྱུན / ཚུད་མཱིའི་གསོལ་ཁ / མཚོན་སྒྲུབས

මුදවාගැනීමේ

maudavaāgaænaīmae

སྒོ་བཟང་ / དཔྱ་ལེ / ཆུལ་ཁྲིམས / བཀག་ནི / བསྒྲལ་ནི / ཉེན་ཐུབ / ཉེན་ཐུབ / ཉེན་ཐུབ་འབད་ནི / ཉེན་ཐུབ / ཐུབ་ཅ / ཁྱིམས་ཐུང་འགན་པའི་ངོ་རྒྱུན / ཚུད་མཱིའི་གསོལ་ཁ / མཚོན་སྒྲུབས

සුරකින්න

saurakainana

སྒོ་བཟང་ / དཔྱ་ལེ / ཆུལ་ཁྲིམས / བཀག་ནི / བསྒྲལ་ནི / ཉེན་ཐུབ / ཉེན་ཐུབ / ཉེན་ཐུབ་འབད་ནི / ཉེན་ཐུབ / ཐུབ་ཅ / ཁྱིམས་ཐུང་འགན་པའི་ངོ་རྒྱུན / ཚུད་མཱིའི་གསོལ་ཁ / མཚོན་སྒྲུབས

හැර

haæra

མ་གཏོགས་མི / མ་འཁྱལ་མི / མ་བརྗེ་བར / ངེས་གསལ་བས / ཉེན་ཐུབ / ཉེན་ཐུབ / ཉེན་ཐུབ་འབད་ནི / ཉེན་ཐུང་འབད་ནི / ཐོག་ཐུབ / ཐུགས་ཁར་མེད་མི / བསྒྲན་མ་ངག་ཏོ་མི

ආරක්ෂා

ārakaṣaā

སྒོ་བཟེད་ / དགྱ་ལི / ཆུལ་རྒྱགས / བཀག་ནི / བསྒྲལ་ནི / ཉེན་སྐྱོབ / ཉེན་སྐྱོང / ཉེན་སྐྱོབ་འབད་ནི / ཉེན་སྲུང་ / ཉེན་སྲུང་འབད་ནི / ཉེན་ཐུབ་ / སོག་སྐྱབས / སོག་སྐྱབས་འབད་ནི / ཐུང་སྐྱོང / བསྲུང་ནི / ཐུང་ར / ཁྱེས་ས་ཐུང་འགག་པའི་ངོ་རྒྱན / ཚུད་མཚོའི་གསོལ་ར / མཚོན་སྐྱབས

ཉེན་སྐྱོབ་འབད་ནི

nyen kyop bé ni — verb

 հաեռա

haæra

མ་གཏོགས་མེ / མ་འཁྲིལ་མེ / མ་བརྗེ་བར / དམིགས་བསལ / ཉེན་སྐྱོབ / ཉེན་སྐྱོང / ཉེན་སྐྱོབ་འབད་ནི / ཉེན་ཐུང་འབད་ནི / སོག་སྐྱབས / སོག་སྐྱབས་འབད་ནི / ཐུང་སྐྱོང / བསྲུང་ནི / ཐུང་ར / ཁྱེས་ས་ཐུང་འགག་པའི་ངོ་རྒྱན / ཚུད་མཚོའི་གསོལ་ར / མཚོན་སྐྱབས

ᏚᏁᏕᏂᏗᏁᏗ

saurakainana

སྒོ་བཟེད་ / དགྱ་ལི / ཆུལ་རྒྱགས / བཀག་ནི / བསྒྲལ་ནི / ཉེན་སྐྱོབ / ཉེན་སྐྱོང / ཉེན་སྐྱོབ་འབད་ནི / ཉེན་ཐུང་འབད་ནི / ཉེན་ཐུང / ཉེན་ཐུང་འབད་ནི / ཉེན་ཐུ / སོག་སྐྱབས / སོག་སྐྱབས་འབད་ནི / ཐུང་ར / ཁྱེས་ས་ཐུང་འགག་པའི་ངོ་རྒྱན / ཚུད་མཚོའི་གསོལ་ར / མཚོན་སྐྱབས

ᏗᏥᏥᏁᏗᏁᏗᏁᏗ

ཉེས་ཆད། noun
nyé ché

ദണ്ഡവമ
daṅḍauvama

ཆད། / ཉེས་ཆད། / ཉེས་བྱ / ཉེས་ཁྲིམས / ཆེད་མཚོའི་ཉེས་ཆད།

ཉེས་པ noun
nyé pa

അപരാധ
aparaādha

གཙོ་བོ་ཉེས་པ་ཅི་མས་ཀྱིས་ཚོར་ཚེར་བ་ཆུ་ཏུ། / བྱ་ངན། / ནག་ཅན། / ནག་སྨྲོན། / ཉེས་ཅན་ཀྱི་ལུ། / ཉེས་པ། / ཉེས་ཚོར། / ཁྲིམས་འགལ། / ཁྲིམས་འགལ་ཀྱི། / ཁྲིམས་འགལ་བ། / བཙོན་པ

 വൈരദി
vaæradai

ཕྱི་འགྱུར / འཛོལ་འཛོལ་ལས། / ཕྱུས་མ / ཕྱུས་མ / ཕྱུས་མཚའི / ཕྱུན་པ / སྨྲོན་ཅན། / བོག་ཤ / མེ་བདེན་པ / གཙོ་ཕྱོགས། / ཉེས་པ

ཉེས་པ་མེད་པའི adj
nyé pa mé pé

നിർദ്ദോഷ
nairadaeāṣa

འཇིལ་མེད་ཀྱི / ངན་སེམས་ཐལ་བའི / མཆོ་མེད་ཀྱི / ཉེས་མེད་ཀྱི / ཉེས་པ་མེད་པའི

അഹിംസക
ahaiṁsaka

འཇིལ་མེད་ཀྱི / ངན་སེམས་ཐལ་བའི / མཆོ་མེད་ཀྱི / ཉེས་མེད་ཀྱི / ཉེས་པ་མེད་པའི

ཉེས་བཀོལ noun
nyé köl

ദുരാകൃമ
saūraākaæma

བོག་ཐོང / བོག་ཁར་ཐོང་པ / ཉེས་བཀོལ

ཉེས་བཙུགས noun
nyé tsuk

ചോദനാവ
caeādanaāva

ཐྲོན་བཙོད / ཐྲོན་བཏགས / ཉེས་བཙོད / ཉེས་བཙུགས

ഗാസ്തു
gaāsatau

འཚུལ་ཐུ / འགན་ཁག / ཉང་གཏོན / ཁྱལ / ཐྲོན་བཙོད / ཐུ་ཆ / ལུ་ཁག་ངན། / ཐོག་ཀུས / མེ་ཕུས / ཉེས་བཙུགས / རིན / ཁལ / བཅའ་འཕྲང / འགན་ཁག འགན་བཙོལ

ཉེས་བཙུགས་འབད་པའི verb
nyé tsuk bé ni

ഹെലാ
haelaā

ཕྱུན་ཁ་བཏགས་པ་ཅི / བཏགས་ཀ་ཀ་ཀ / ཁ་ཉེས་ཁ་ཏགས་ཅི / ཁ་ཡོགས་ཁ་ཏགས་ཅི / ཐྲོན་འཇུགས / ཐྲོན་འཇུགས་འབད་ཅི / ཐྲོན་བཏགས་ཅི / ཉེས་ཁ་ཏགས་ཅི / ཉེས་བཙུགས་འབད་ཅི / ཚོ་བཏང / ཚོ་བཏང་གཏང་ཅི

ཉེས་བཙོད noun
nyé jö

ചോദനാവ
caeādanaāva

ཐྲོན་བཙོད / ཐྲོན་བཏགས / ཉེས་བཙོད / ཉེས་བཙུགས

ཉེས་བྱ noun
nyé ja

ദണ്ഡവമ
daṅḍauvama

ཆད། / ཉེས་ཆད། / ཉེས་བྱ / ཉེས་ཁྲིམས / ཆེད་མཚོའི་ཉེས་ཆད།

ཉེས་བྱ་བཀལ་ནི verb
nyé ja kel ni

ഹെළാ
haeḷaā

ཁས་མི་ལེན་ནི / ཉེས་བྱ་བཀལ་ནི / ཁྲིམས་བསྒྲགས་འབད་ནི

ཉེས་མིང་བཀོད་ནི verb
nyé ming kö ni

പൊന്
paeāta

བདག་གྲུང་འབད་ནི / དེབ / ཉེས་མིང་བཀོད་ནི / ངའི་ཆ / ངའི་དེབ

ധർമയ
dharamaya

བདག་གྲུང་འབད་ནི / དེབ / ཐུགས་མཐའ / སྒོབ་སྒོན / ཉེས་མིང་བཀོད་ནི / ངའི་ཆ / ངའི་དེབ / ཆུ་བ

ཉེས་མེད་ཀྱི adj
nyé mé kyi

അഹിംസക
ahaiṁsaka

འཇིལ་མེད་ཀྱི / ངན་སེམས་ཐལ་བའི / མཆོ་མེད་ཀྱི / ཉེས་མེད་ཀྱི / ཉེས་པ་མེད་པའི

നിർദ്ദോഷ
nairadaeāṣa

འཇིལ་མེད་ཀྱི / ངན་སེམས་ཐལ་བའི / མཆོ་མེད་ཀྱི / ཉེས་མེད་ཀྱི / ཉེས་པ་མེད་པའི

ཉེས་ཚོར noun
nyé tsor

അപരാധ
aparaādha

གཙོ་བོ་ཉེས་པ་ཅི་མས་ཀྱིས་ཚོར་ཚེར་བ་ཆུ་ཏུ། / ཉ་ངན། / ནག་ཅན། / ནག་སྨྲོན། / ཉེས་ཅན་ཀྱི་ལུ། / ཉེས་པ། / ཉེས་ཚོར། / ཁྲིམས་འགལ། / ཁྲིམས་འགལ་ཀྱི། / ཁྲིམས་འགལ་བ། / བཙོན་པ

ཉེས་ཤོག noun
nyé shö

ചോദ്യം
caeāṭa

ཁ་ཡ / ཁ་ཆས / ཁ་ལ / ངག་ངའ / ལས་ངོན / ནག་ངོ / ཁ་ཤས / ཁ་ལ / ཁ་ལ་ལགས / ངའ / ངའ / ངའ

དིཀཱསི། noun
dikasi

taæṭaiya

དིཀཱསི། སྒཡ་འགོར། གཟུགས་བརྟན་དང་སྒྲ་ཚུ་བཅུང་ནི་དེའི་སྒཡ་འགོར

དིགིར། noun
digiri

upaādhaiya

ཏེ་གི་རི / དིགིར། ངོ་རྩི་ཚད། ལྷག་ཚད། གནས་རིམ། / ཕོ་ཆུང། སྒྲས་ཚད། ཚ་ཚད། / ཚད། / གསུལ་གཡག་ཞེས་ཚད

དིཔ་ལོ་མ། noun
dip lo ma

ḍaipalaeāmaā

ཏིཔ་ལོ་མ / གསུལ་ལག་འགག་མའི་ཞེས་ཚད་ལག་ཕྱིར

དིའུ་ག་ཁི་ལྷམ། noun
diuka gi cham

ādaipaādavaraiya

ཏེའུ་ཀ་ཁི་ལྷམ / ཆུལ་མོ / ཆུལ་བཅུན / མེག་མང་ཁྱད་ཅོའི་མ་ཞེ / ཐོག་ཆགས་ཀྱི་མཁན / ཐོག་ཆགས་ཀྱི་མ / ཏཱའི་ཁི་མ་ཞེ / བཅུན་མོ / མོ་ངག་མོ་ངག་ཁོས

ཕིཝཥ

ཏེའུ་ཀ་ཁི་ལྷམ / ཆུལ་མོ / ཆུལ་བཅུན / མེག་མང་ཁྱད་ཅོའི་མ་ཞེ / ཐོག་ཆགས་ཀྱི་མཁན / ཐོག་ཆགས་ཀྱི་མ / ཏཱའི་ཁི་མ་ཞེ / བཅུན་མོ / མོ་ངག་མོ་ངག་ཁོས

བོ་ལར། noun
do lar

ḍaeālara

བོ་ལར / མཁེ་རི་ཀ་ངང་ཀེ་ནི་ཀ་ ཡྱིས་ཏེ་ལེ་ཡ་ ཕིང་ཀ་ལོར་ཆུལ་ལས་ཚུ་ཁི་ངང་ལ་ཀྱི་མེང

བོག་ཏར། noun
dok tar

ḍaeākaṭara

ཚེས་མཚོའི་ཞེས་ཡོན་ཀྱི་ཁོ་ཁནས / བོག་ཏར / ངང་འཚོ / མཁས་དབང་ / ལྷན་པ

ཛཻདཱཡཝཪཡཱ

ཚེས་མཚོའི་ཞེས་ཡོན་ཀྱི་ཁོ་ཁནས / བོག་ཏར / ངང་འཚོ / མཁས་དབང་ / ལྷན་པ

ཏན་ཏན། adj
ten ten

ucaita

འབབ་ཁེཁ / བར་ཚད་མེད་པའི / ཆ་འཛིག་ཅན / ཅིག་རང་ / དཀྱོ / ཏ་ཕྱོ་རང་ / བདེན / བདེན་པ / འདི་རང་ / ཏང་པོ / ཏང་པོ / ཏང་པོར / འཛོལ་མེད / ཆུ་མཚན་ལྡན་པའི / ཆུན་ཚད་མེད་པའི / ཉིང་ས་ཁ / འཇའ་ཟིས་ཆོ / འཇམ་ཏོང་ཏོ / ཐྲོན་ཁ་ལས / ལངམ / ལེགས་ཕོན / ངེས་བདེན / ངོ་མ / ཁོས་འབབ་ཡོད་པའི / ཁོས་ལྡན / ཁོས་པ / ཁོས་ཤིང་འཚམས་པའི / རན་པ / རན་ཏོག་ཏོ / ཐང་ཀར / ཏན་ཏན / ཐོབ་དབང་ / ཐང་ཏང་ཏ / ཐང་ཐལམ / ཀྱེགས་ཀྱི / ཀྱེགས་ཀྱི / ཁྲིམས་མཐུན / འཛུ

haraiyaṭama

དཀྱོ་རང་ / བདེན / བདེན་པ / ཏང་པོ / ཏང་པོ / ཏང་པོར / འཛོལ་མེད / ཐྲོན་མེད / མ་འཛོལ་བ / དཔེགས་བསལ་དུས་ཚོད / ངེས་བདེན / ངེས་གཏན / ངེས་ཏེག་ལྷ / ངོ་མར / ཐང་རེ་བ་རེ / ཐང་རེ་བ་རེ་རང་ / ཏན་ཏན / ཏན་ཏན་རང་ / ཐོབ་དབང་ / ཀྱེགས་ཀྱི / ཀྱེགས་ཀྱི་ཕར / ཀྱེགས་ཀྱི་ཕར / ཁྲིམས་མཐུན / འཛུལ་མེད / གཡས་ཐྲོགས་ཀྱི

sathairava

ཐྲིང་ཐྲིང་ / ཏན་ཏན / ཚོང་ལས

samaāgama

ཆ་རོགས / ཐྲིང་ཐྲིང་ / མེ་ཚོགས / མཉམ་ཐྲོང / ཏན་ཏན / འཛིན་ལྷ / ཚོང་ལྷ / ཚོང་ལས

saudausau

འབབ་ཁེཁ / བར་ཚད་མེད་པའི / ཆ་འཛོག་ཅན / ཅིག་རང་ / ཐྲོགས་ལྡན / ཐྲོགས་ལྡན་ཅན / ཐྲོགས་པ / དཀྱོ / དཀྱོ་རང་ / བདེན / བདེན་པ / འདི་རང་ / ཏང་པོ / ཏང་པོ / ཏང་པོར / འཛོལ་མེད / ཆུ་མཚན་ལྡན་པའི / ཆུན་ཚད་མེད་པའི / ཉིང་ས་ཁ / འཇའ་ཏོང་ཏོ / འཇོན་ཐང་ཅན / ཐྲོན་མེད / ལངམ / ལེགས་ཕོན / ངེས་བདེན / ངོ་མ / ནུས་པ / ཁོས་འབབ་ཡོད་པའི / ཁོས་ལྡན / ཁོས་པ / ཁོས་ཤིང་འཚམས་པའི / རན་པ / རན་ཏོག་ཏོ / ཐང་ཀར / ཏན་ཏན / ཐོབ་དབང་

ནིཝཀཝམ

བདེ་སྡུང་ / ངེས་བདེན / ངེས་པར་དུ / ངངོས་གནས / ཞེན་ལྡུང / ལྡུང་ཐྲོབ / ཐང་རེ་བ་རེ / ཏན་ཏན / ཏན་ཏན

ནིཝཀཝམ

བདེ་སྡུང་ / ངེས་བདེན / ངེས་པར་དུ / ངངོས་གནས / ཞེན་ལྡུང / ལྡུང་ཐྲོབ / ཐང་རེ་བ་རེ / ཏན་ཏན / ཏན་ཏན

śakataimata

འཛོར་ཚེན / ཕྱུག་པོ / གང་ཙ / གང་ཙ་མང་ / ཐྲིང་ཐྲིང་ / ཐྲིང་ཐྲིང་བཟོ་ནི / ཡུག་ཚེག་པའི / འཕྱང་ཕྱིད་པའི / ཐུར་ཐྲོམ / ཐུར་ཀུགས / ཐུར་ཆ་ངན་ལས / ལེ་ཚོ་ཅན / ལེགས་ཕོམ / གཅོང་ཅན / ནུས་ཅན / ཉིང་ཐྲོབས་ཅན / ཀུགས་ཅན / ཏན་ཏན / ཐྲོབས་ཅན / ཐྲོབས་ཀུགས་ཅན / ཐང་ཀར་ཅན / ཐང་ཀར་ཅན / ཐ་ལན་ཅན / ཀ་ཡང་ཅན / ཐང་ཚད་ཅན / ཀ་ཡ ཏཱལྡང་ཅེ་བའི

ཅིན

ucaita

འབབ་ཁེཁ / བར་ཚད་མེད་པའི / ཆ་འཛོག་ཅན / ཅིག་རང་ / ཐྲོགས / ཐ་ཐྲོགས / ཐ་ཐ / ཐ་ཐ / ཐ་ཐ

དཀོ་གི་མ་ཞེ། noun
tasi gi a zhé

ආදිපාදවරිය

ādaipaādavaraiya

བྱིཌཱ་གི་ལྷམ / རྒྱ་མོ་ / རྒྱ་བཙུན / མེག་མང་རྩེད་མཁན་ཞེ / སྒོག་ཆགས་ཀྱི་ཚམ / ཐོག་ཆགས་ཀྱི་ཆ / དཀོ་གི་མ་ཞེ / བཙུན་མོ / མོ་དཀར་ཆོ་ཏོག

රැජින

raæjaina

རྒྱ་མོ / རྒྱ་བཙུན / མེག་མང་རྩེད་མཁན་ཞེ / ཐོག་ཆགས་ཀྱི་ཚམ / ཐོག་ཆགས་ཀྱི་ཆ / དཀོ་གི་མ་ཞེ / བཙུན་མོ / མོ་དཀར་ཆོ་ཏོག

බිසව

baisava

བྱིཌཱ་གི་ལྷམ / རྒྱ་མོ་ / རྒྱ་བཙུན / མེག་མང་རྩེད་མཁན་ཞེ / ཐོག་ཆགས་ཀྱི་ཚམ / ཐོག་ཆགས་ཀྱི་ཆ / དཀོ་གི་མ་ཞེ / བཙུན་མོ / མོ་དཀར་ཆོ་ཏོག

དི་ཚ། noun
ti tsa

සින්ක්

sainaka

དི་རུ། noun
ti ru

මුදල්

maudala

ཕྱེད་ཀྱམ / རྒྱ་ནོར / མ་དངུལ་ཕྱིན་ནི / གནས་བཞིན་པ / དངུལ / ཤོག་དངུལ / དི་རु / ཏིག་ཀྱང / ཡོད་བཞིན་པ

དི་རུ་གི་ལོར། noun
ti ru gi lor

බිල්

baila

དི་རུ་གི་ལོར / ཐོ་ཡིག / ཐྲེས་ཐོ / ཡིག་ཕྲང་ / ཐོག་ཤོག་དཔྱད་ཡིག / འཛིན་ཤོག ཐོ / ཐོ་ཡིག ལོར / ཐོག་ཤོག་དཔྱད་ཡིག ཕྱེལ་བསྒྲགས་ཕྱར་ཡིག / ཐོག་ཤོག་དཔྱད་ཡིག ཕྱེལ་བསྒྲགས་ཕྱར་ཡིག ཐྱའི་ཆ་ཏོ

හොට

haeāṭa

དི་རུ་གི་ལོར / ཐོ་ཡིག / ཐྲེས་ཐོ / ཡིག་ཕྲང་ / ཐོག་ཤོག་དཔྱད་ཡིག / འཛིན་ཤོག ཐོ / ཐོ་ཡིག ལོར / ཐོག་ཤོག་དཔྱད་ཡིག ཕྱེལ་བསྒྲགས་ཕྱར་ཡིག / ཐོག་ཤོག་དཔྱད་ཡིག ཕྱེལ་བསྒྲགས་ཕྱར་ཡིག ཐྱའི་ཆ་ཏོ

དི་རུ་གི་ཤོག་ལོར། noun
ti ru gi shok lor

සටහන

saṭahana

མཆན / དྲན་ཁ / ཅ་ཡིག / བཟླུང་ཐོ / ལོངས / ཤེས་ཁ / དི་རु་གི་ཤོག་ལོར / མཚོང་ཁ / ཚོར་ཁ / དབྱངས་ཀྱི་ཕྱེ / ཡིག་ཕྲང་ / ཡིག་ཕྲང་ / ཟེན་ཐོ

དི་རུ་བཙུགས་ནི། verb
ti ru tsuk ni

ආයෝජනය

āyaeājanaya

དུས་ཚོད་ཕྱེ་བ / ཕྱིན་ནི / མ་ཚ་བཙུགས་ནི / དི་རུ་བཙུགས་ནི / ཟང་འགྲོ་གཏང་ནི

དི་རུ་ལྷམ་མ་འདྲ་བའི་ཐེ། noun
ti ru lham ma drawé dé

පැසිපනදව

paæsaipanadau

ཨར་བོང་དང་དྲལ / དྲ་རིལ་བཙུགས་སའི་ཅོད / ཀུ་ཏ / ལག་གཟེམ / ལག་གཟེམ་གང་ / དི་རु་ལྷམ་མ་འདྲ་བའི་ཐེ

කෞඩය

kaūḍaya

ཨར་བོང་དང་དྲལ / དྲ་རིལ་བཙུགས་སའི་ཅོད / ཀུ་ཏ / ལག་གཟེམ / ལག་གཟེམ་གང་ / དི་རु་ལྷམ་མ་འདྲ་བའི་ཐེ

དི་རུ་ཕྲོད་ནི། verb
ti ru trö ni

වැටුප්

vaeṭaupa

ལེབ་ཁང་བཙོ་ནི / ཟླ / ཟླ་ཆ / ཟླ་ཌན / དངུལ་པོགས / ཕོགས་འཐུས / དི་རु་ཕྲོད་ནི

དི་རུ་ཨ་ཚི་ཅིག་ དི་རུ་ཉུང་སུ། noun
ti ru a tsi chik ti ru nyung su

පිදුරු

paidaurau

གཅིའུ / མངར་ཚུ་ཚུ་འཐང་ནིའི ·སོག་མ་གི་ངུང་ནུང་ཕྱུ་བ / ས་ཁ / ཐུ་ཟམ / དི་རु་ཨ་ཚི་ཅིག་ དི་རु་ཉུང་སུ / ཐུ་ཆཤ་ས་ཁ

དི་ཁ་ཀྱང་ noun
tik kyang

මුදල්

maudala

ཕྱེད་ཀྱམ / རྒྱ་ནོར / མ་དངུལ་ཕྱིན་ནི / གནས་བཞིན་པ / དངུལ / ཤོག་དངུལ / དི་རु / ཏིག་ཀྱང / ཡོད་བཞིན་པ

དི་ངང་འཛིན། noun
ting ngé dzin

භාවනා

bhaāvanaā

སྒོམ / མཐོ་བས་ཀ / བསམ་གཏན / དི་ངང་འཛིན

དོར་ཏོ་ལ། noun
tor to la

ලේනා

laenaā

ཤིང་འགྱེལ་ཏ / དོར་ཏོ་ལ

ලේනුන්

laenauna

ཤིང་འགྱེལ་ཏ / དོར་ཏོ་ལ

ཐ་དད། noun
ta dé

පිටත්වීම

paiṭatavaīma

འཕྱོ་བསྐྱོད / འགྲོ་བཙུགས་ནི / འཕྱོ་ནི / ཏོད་ལོང་འབབ་ནི / མ་འདྲཡ / ཐ་དད / ཐོན་བསྐྱོད

වෙනස

vaenasa

མཚོག་ཐྱར / ཁ་མེ་འཆམས / ཁྱད་འཕགས / ཁྱད་པར / མ་མཐུན་མ / བསམ་འཆར་བཟུམ / ཚོ་ས / ཐ་དད / དཔྱ་བ

පිටත්

paiṭata

འཕྱོ་བསྐྱོད / འགྲོ་བཙུགས་ནི / འཕྱོ་ནི / ཏོད་ལོང་འབབ་ནི / མ་འདྲཡ / ཐ་དད / ཐོན་བསྐྱོད

ཐ་དམ་ཚོག་ཅན། adj
ta dam tsik chen

සැබෑ

saæbaæ

མངའ་ཚ་དྲགས་ཕྱ་ཏ / དམ་ཆོག་ཅན / བདེན་པ / དྲང་པོ / འཛུ་བའི / ཁྱད་འཕགས་བཞེས་ཐོ / གནས་ཡོད་པའི / ངེས་བདེན / ངན་ཕྱར་མེད་པའི / ངོ་མ / ངང་ས་གནས / མངོན་ལྡན་ལྡན་པའི / ཐ་དམ་ཆོག་ཅན / ཚ་དྲགས / ཁོ་ཐུང་ཕྱ་ཏ / ཐ་དམ་ཆོག་ཅན / ཚ་དྲགས / ཡོད་བཞིན་པའི

විශ්වාසවන්ත

vaiśavaāsavanata

མངའ་ཚ་དྲགས་ཕྱ་ཏ / དམ་ཆོག་ཅན / བདེན་པ / དྲང་པོ / འཛུ་བའི / ཁྱད་འཕགས་བཞེས་ཐོ / གནས་ཡོད་པའི / ངེས་བདེན / ངན་ཕྱར་མེད་པའི / ངོ་མ / མངོན་ལྡན་ལྡན་པའི / ཐ་དམ་ཆོག་ཅན / ཚ་དྲགས / ཡོད་བཞིན་པའི

ཐ་ལི། noun
ta li

පළඟ

paḷaṅga

ཐྲེར་མ / ཁར་རིས / དཀའ་ཏེའ་ནང་གི་ཁར་ཕྱ་ཏ / ཁང་ཐྲེར / ཐུབ་ལེབ / ཐ་ལི

ཐ་ཉུད། noun
ta nyé

නම

nama

སྨྲ་ཐུགས / མིང་ / མིང་གཏམ / ཐྱན་ཐུགས / ཐ་ཉུད

ཐག་ཐག་རིང་ཐུང་ noun
tak tak ring tung

දුරසථ

daurasatha

ཐྲ་ཚེ་དྲགས / ཐྲ་ཐྱོན / ཐྲང་རིང་ / ཐྲང་རིང / ཏ་ཅང་ཚུང་ཀུ / ངཀོན་དྲགས / གནས་མེད་ས་མེད་ཚུང་ཀུ / མཐའ་ཟུར / ཐག་རིང / ཐག་རིང་ས་ / ཐག་རིང་བའི / མཐའ་འགོལ / ཐྲང་ཐག ལར་ཐག / ཐག ཐག་རིང་ཐུང / ཐྲང་ཐག ལར་ཐག ཐག་རིང

ཐག་ཆད། noun
tak ché

යෝජනාව

yaeājanaāva

འབད་འདོད / འཛལ་ནི / ཚ་རོགས / མཚོང་ནི / དང་ལེན་འབད་ནི / གྲོས་འཆར / གྲོས་འཆར་བཙུགས་ནི / གྲོས་ཚོད / གྲོས་བཙུད / གྲོགས་རམ / འགྱལ་ཐྱོང / གོང་འཕེལ་འགྱོ་ནི / འགྱལ་ཐྱོང / ཐུ་བཞག / ཁྱིན་འདོད / ཁྱིན་ནི / ཁྱིན་དཔྱལ / ལས་ཚོགས / མར་ཕབ / ནང་འཛིགས / ངེས་པ / ངེས་གཏན / ཐྲོན་རྩལ / ཐྲར་ནི / ཐྲོ་ནི / ཕྱལ་འདོད / ཕྱལ་ནི / རིན་དཔལ / ལེམས་ཕྲུགས / བཤད་ནི / ས་ར་ནི / ཐག་ཆད / ཐག་ཚོད / ཐག་ཚོད / གཏན་ཁེལ་ཡོད་པ / ཐྲོ་ནི / ཐག་ཆད

ཏཱི་ཙཎཡ

taīraṇaya

གྲོས་ཚོད / གྲོས་བཙུད / ནང་འཛིགས / ཐག་ཚོད / ཐྲོ་ནི / ཐག་ཆད / ཐྲོ་ནི / ཐག་ཐག་ཚོད་པ / ངེས་ཚོད / ཐག་ཚོད / ཐག་ཚོད / ཐག་ཆད / ཐག་ཚོད / ཐག་ཚོད / ཐག་ཆད ཐག་ཚོད

විභේදනයේ

vaibhaedanayae

གྲོས་ཚོད / གྲོས་བཙུད / ནང་འཛིགས / ངེས་པ / ངེས་གཏན / ཐྲོ་ནི / ཐག་ཆད / ཐག་ཚོད / ཐག་ཆད / ཐག་ཚོད / ཐག་ཆད ཐག་ཚོད / ཐག་ཚོད / ཐག་ཆད ཐག་ཚོད

ཐག་ཐག་ནི། verb
tak ché ni

නිපැයුම

naipaæyauma

གཏོང་ལར་ཐྲོན་ནི / བཀག་ནི / ཁྱད་ཚོས / ཁྱད་རྩལ / ལྷོག་ཚོས / ཁ་ཕྱེ / ཁ་ཕྱེ / ཐ་ཆད / ཐ་ཆད / ཐ་ཆད

ཐག་ཆོད།
noun

tak chö

ཡཻཛནཱཝ

yaeājanaāva

འབད་འདོད། / འཚལ་ནི། / ཆ་རོགས། / མཚོད་ནི། / དང་ལེན་འབད་ནི། / གློས་འཚར། / གློས་འཚར་བསྒྲགས་ནི། / གློས་ཚོད། / གློས་བསྒྲ། / གློགས་རྟགས། / འཚལ་སྟོད། / གོང་འཕེལ་འགྱོ་ནི། / འགྱལ་སྟོད། / ཕྱི་བཤགས། / ཕྱིན་འདོད། / ཕྱིན་མི། / ཕྱིན་ངཏུལ། / ལས་ཚོགས། / མར་ལས། / ནང་འགྲེགས། / ངེས་པ། / ངེས་གཏན། / ཐུར་ནས། / ཐུར་ནི། / ཐུལ་ནི། / ཤུལ་འདོད། / ཤུལ་ནི། / རིན་བདུན། / ཚེམས་ཕྲུགས། / བཤད་ནི། / ཕོར་ནི། / ཐག་གཅོད། / ཐག་ཚོད། / གཏན་འབེབས་བཟོ་པ། / ཐྲོད་ནི། / ཚོད་འཛིགས། / གཡོ

ཏཻཪཎ

taīraṇa

གློས་ཚོད། / གློས་བསྒྲ། / ནང་འགྲེགས། / ཐག་ཚོད། / ཚོད་འགྲེགས། / གློས་ཚོད། / གློས་ཐག་ཚོད་པ། / ངེས་པ / ངེས་གཏན། / ཐུར་ནས། / ཚེམས་ཕྲུགས། / ཐག་གཅོད། / ཐག་ཚོད། / ཐག་ཚོད་པ། / གཏན་འབེབས་བཟོ་པ། / གློས་ཐག ཐག་ཚོད

ཏཻཪཎཡ

taīraṇaya

གློས་ཚོད། / གློས་བསྒྲ། / ནང་འགྲེགས། / ཐག་ཚོད། / ཚོད་འགྲེགས། / གློས་ཚོད། / གློས་ཐག་ཚོད་པ། / ངེས་པ / ངེས་གཏན། / ཐུར་ནས། / ཚེམས་ཕྲུགས། / ཐག་གཅོད། / ཐག་ཚོད། / ཐག་ཚོད་པ། / གཏན་འབེབས་བཟོ་པ། / གློས་ཐག ཐག་ཚོད

ཝཻཧོཏནཡེ

vaibhaedanayae

གློས་ཚོད། / གློས་བསྒྲ། / ནང་འགྲེགས། / ངེས་པ། / ངེས་གཏན། / ཐུར་ནས། / ཚེམས་ཕྲུགས། / ཐག་གཅོད། / ཐག་ཚོད། / ཐག་ཚོད་པ། / ཚོད་འགྲེགས

ཐག་ཆོད་པ།
noun

tak chö pa

ཏཻཪཎ

taīraṇaya

གློས་ཚོད། / གློས་བསྒྲ། / ནང་འགྲེགས། / ཐག་ཚོད། / ཚོད་འགྲེགས། / གློས་ཚོད། / གློས་ཐག་ཚོད་པ། / ངེས་པ / ངེས་གཏན། / ཐུར་ནས། / ཚེམས་ཕྲུགས། / ཐག་གཅོད། / ཐག་ཚོད། / ཐག་ཚོད་པ། / གཏན་འབེབས་བཟོ་པ། / གློས་ཐག ཐག་ཚོད

ཐག་ཉེ་བའི།
adj

tak nyé bé

ཨ་ས་ལ

asala

ཐྲོ་བོགས་ཀར། / འཚམ་ཕོས། / གཙང་ནི། / བཟང་ནི། / འཕེལ་ཐག་ཉེ་བའི། / ངན་ཤེས་ཀྱི། / ཐོ་བཟང་ནི། / ཉ་ལག་འདུ་བའི། / མཇུག་ཐྲོམ་འབད་ནི། / མཇུག་བཟུ་ནི། / ལག་པ་དམ་ངན་གྱས། / ཉེ་ཕོས། / གསང་བའི། / ཐག་ཉེ་བའི། / ཐག་ཉེ་ཕོ། / ཚོང་ཁང་ཆུ་ཏུ། / བཙུམ་ནི / གཟན་གཟན་ཀྱི། / གཟན་མ་ཨོང་པ

ཝ་ས་ན་ན

vasanana

ཐྲོ་བོགས་ཀར། / འཚམ་ཕོས། / གཙང་ནི། / བཟུམས་བཟུམས་པ། / བཟང་ནི། / འཕེལ་ཐག་ཉེ་བའི། / ངན་ཤེས་ཀྱི། / ཐོ་བཟང་ནི། / ཉ་ལག་འདུ་བའི། / མཇུག་ཐྲོམ་འབད་ནི། / མཇུག་བཟུ་ནི། / ལག་པ་དམ་ངན་གྱས། / ཉེ་ཕོས། / གསང་བའི། / ཐག་ཉེ་བའི། / ཚོང་ཁང་ཆུ་ཏུ། / བཙུམ་ནི / གཟན་གཟན་ཀྱི། / གཟན་མ་ཨོང་པ

ས་མཻ་པ

samaīpa

ཐྲོ་བོགས་ཀར། / འཚམ་ཕོས། / གཙང་ནི། / བཟུམས་བཟུམས་པ། / བཟང་ནི། / འཕེལ་ཐག་ཉེ་བའི། / ངན་ཤེས་ཀྱི། / ཐོ་བཟང་ནི། / ཉ་ལག་འདུ་བའི། / མཇུག་ཐྲོམ་འབད་ནི། / མཇུག་བཟུ་ནི། / ལག་པ་དམ་ངན་གྱས། / ཉེ་ཕོས། / གསང་བའི། / ཐག་ཉེ་བའི། / ཚོང་ཁང་ཆུ་ཏུ། / བཙུམ་ནི / གཟན་གཟན་ཀྱི། / གཟན་མ་ཨོང་པ

ཐག་ཐིག ནག་ཐིག
noun

tak tik nak tik

ཨ་ཧཻ་ཡ་ཝ་カ་ཤ

abhayavakaāśa

བར་སྣང་ / ཆགས་གནས། / ཆགས་ཡུལ། / ཐོང་ས / དུས་ཡུན། / ནམ་མཁའ / གནས་སྟངས། / གནས་ཚད། / རང་དབང་ / ས་ཐྲོག / ས་ཐོ / ས་ཁོངས / ས་གནས། / ས་ཐོང་ / འཚོལ་ཐོབ་པ / ཡང་ས་པ / ཡང་ས་པའི་ཚོར་བ / ཁང་མིག ཐོ་མིག / ཐག་ཐིག ནག་ཐིག

カ་ཨ་ཡ

kaāmaraya

བར་སྣང་ / བཙན་མར་མ་གཏོགས་པར་ཐོང་ནི། / ཆགས་གནས། / བཙག་ནི། / ཆགས་ཡུལ། / ཚར་ནི། / ཐོང་ཁྱིམ / ཐོང་ས / ཐོང་ཁྲི / ཏ་ནི / ཐྲེ་བཟང་ནི། / དུས་ཡུན། / ཀོར་པ་བདོགས་ནི། / ཁང་མིག / ལྷ་བཀན། / ནམ་མཁའ / གནས / གནད་དོན། / གནས་སྟངས། / གནས་ཚད། / ཕན་ནི / ཕ

ནི / རང་དབང་ / ས་ཐྲོགས / ས་ཐོ / ས་ཁོངས / ས་གནས / ས་ཐོང་ / སེམས་ཁར་ཕོག་ནི / སོ་ཐུ་ནི / བཏོག་ནི / བཏོན་ནི / འཚོལ་ཐོབ་པ / བཏུབ་ནི / ཡང་ས་པ / ཡང་ས་པའི་ཚོར་བ / ཞལ་འཛིམས་ཁང་ / ཁང་མིག ཐོ་མིག /

ཏཏ་ཏ་ཝ་ཡ

tatatavaya

བར་སྣང་ / ཆགས་གནས། / ཆགས་ཡུལ། / འཚར་སྣང་ / འཚམ་གཟུགས། / ཆིས་ཁྱིམ / ཐོང་ས / ཐོང་ཐང། / ཐོང་ཁྲི / ཏ་ལ / ཐྲེ་ཁ་ཀླད། / ཐོང་ཁ་ཀླད / ནམ་མཁའ / ཐང་ས / གནས / གནད་དོན། / གནས་ཐང། / གནས་ཚད / ཆར་ཕ་ཐེ / ཁེ་ལས། / རང་དབང་ / རང་བཞིན་ / རང་བཞིན་མཐའ་ཐོ་ཁ་ཀླད། / ས་ཐྲོགས / ས་ཐོ / ས་ཁོངས / ས་གནས / ས་ཐོ་ཁ / མཐའ་ཐོ་ཁ / འཛིན་ཁམས / འཚོལ་ཐོབ་པ / ཡང་ས་པ / ཡང་ས་པའི་ཚོར་བ / གཞུ

ཐཏ་ཐ་ན་ཡ

sathaānaya

འབབ་ཆུགས / བར་སྣང་ / ཆགས་གནས། / ཆགས་ཡུལ / ཐོང་ཁྱིམ / ཐོང་ས / ཐོང་ཐང། / ཐོང་ཁྲི / ཏ་ལ / ཐྲ་ཁ་ཀླད / ཐོང་ཁ / ལྷ་ཕ་ཐེ / ཁ་ལས / ནམ་ཆགས / ཐང་ས / ཐང་ / ཐང་ཁ / ནམ་ཆགས / ཐང་ / ནམ་ཆགས / ཐང་ / ནམ་ཆགས / ཐང་

སྟག་རིམ
noun

tak rim

පරිමාණ

paraimaāṇa

འགོར་རྩད། / སྦྱར་མཚན། / དཔྱ་རྩད། / བཤད་རྒྱགས། / བཤད་མཚོན། / རྒྱ། / རྒྱ་རྩད། / འཕར་ཆས། / འཕར་རྩད། / ལྷོད་རྩད་འཕར་ཆས། / སྦོགས། / གནས་རྩད། / ཀ་ལྷགས། / ཕོག་ཚོད་བསྡུ་ནི། / ཐུང་ / གསོག / ཐག་ཕ། / ཐག་རིམ། / ཐག་ལས་ལམ། / རྩད། / རྩད་འཕར་ནི། / རྩད་རྒྱགས། / རྩད་བཏོན་ནི། / བར་ཐག་ཕར་རིམ

පියවරක්

paiyavaraka

འགོར་རྩད། / སྦྱར་མཚན། / དཔྱ་རྩད། / བཤད་རྒྱགས། / བཤད་མཚོན། / ཐུ་དབྱངས། / ཨེ་ལྡན། / རྒྱ། / རྒྱ་རྩད། / འཕར་ཆས། / འཕར་རྩད། / ལྷོད་རྩད་འཕར་ཆས། / སྦོགས། / གནས་རྩད། / ཀ་ལྷགས། / ཕོག་ཚོད་བསྡུ་ནི། / རོལ་དབྱངས། / ཐུང་ / གསོག / ཐག་ཕ། / ཐག་རིམ། / ཐག་ལས་ལམ། / རྩད། / རྩད་འཕར་ནི། / རྩད་རྒྱགས། / རྩད་བཏོན་ནི། / བར་ཐག་ཕར་རིམ

ཏཱག་པ
noun

tagpa

පෙලගැසීම

paelagaæsaīma

ཐུགས་རིམ། / དཔང་ཐུང་ / ཁྱེད། / སྒྲུབ། / རིགས་རྒྱུད། / ཐག་ཕ། / ཐིག / ཚོག་ཐྲེང་ / ཐིག ཁ་ཕྱེར། / མཚམས་ཐིག ས་མཚམས། / བློག་ཐག ༢༠ ཕྱུན་ལམ

මාර්ගය

maāragaya

བར་ལམ། / འབད་ཐང། / འབད་ཚུལ། / འབད་བཤད་བཅན་བཤད། / ཐྲོད་ཁ / ཐྲོགས། / ཐྲོགས་གཤིན་ཆའི་ནང་ལས་ཁྱེམ་ཡོང་པའི་ཐུག་གི་ལམ / ངོག་ལམ / ཐུགས་རིམ། / དཔང་ཐུང་ / འཕྲལ་ས་འཐོན་ས / ཁ་ཅི་ཀི་ཐོག་ལས / ཁ་ཅི་ཐོ་ལས / ཁ་ཅི་ཐོ་ལས / ཁ་ཅི་ཐོ

སྟད་གར། adj
té kar

ucaita

འབའ་ཞིག / བར་ཚད་མེད་པའི / ཆ་འཛོག་ཅན། / ཁྱད་རང་ / ཏ་ཡོ་རང་ / བདེན། / བདེན་པ། / འདི་རང་ / དྲང་པོ། / དྲང་པོ། / དྲང་པོར། / འཚོལ་མེད། / ཐུ་མཚན་ལྡན་པའི / ཐུན་ཚད་མེད་པའི / ཉིང་ཤང་ས / འཛའ་རིས་ཆོ / འཛམ་ཡོང་ཏོ / སྒྲོན་མེད / ལངས / ལེགས་ཅོམ / རིས་བདེན། / ཮་མ / བོས་འབབ་ཡོད་པའི / བོས་ལྡན། / བོས་པ / ཁོས་ཉིང་འཚམས་པའི / རན་པ / རན་ཏོག་ཏོ / ཐད་ཀར / ཀྱན་ཏན / ཐོབ་དབང་ / ཐང་ཏང་ཏ / ཐང་ཐང་མ / ཀྱེགས་ཀྱི / ཀྱེགས་ཀྱི / ཁྱིམས་མཐུན / འཁྲ

કેલિનંમ

kaelainama

འབའ་ཞིག / བར་ཚད་མེད་པའི / ཆ་ཁྱོ / ད་ཁྱོ་རང་ / ཏེ་ཙ་རང་ / ཏེ་མ་ཐག་ཏུ / བདེན། / བདེན་པ / འདི་ཀི་ཉེ་མ་རང་ / འདི་ཀི་ཤུལ་མ་རང་ / འདི་རང་ / འདི་འཚོ་ལས་རང་ / དྲང་པོ / དྲང་པོ / དྲང་པོར / འཚོལ་མེད / ཐུན་ཚད་མེད་པའི / ཉིང་ཤང་ས / འཛམ་ཡོང་ཏོ / ཐུན་ཚད / ལངས / ཅོས་ལྡན / ཅོས་ཀ / ཁན་པ / ཐང་ཀར / ཐད་ཀར / ཐོབ་དབང་ / ཐང་ཏང་ཏ / ཐང་ཐང་ཆ / ཀྱེགས་ཀྱི / ཀྱེགས་ཀྱི / ཁྱིམས་མཐུན / ལཱུ

પેતલી

paætalai

ཆ་ཀྱང་ས / ཏོ་མཉམ / འཇ་མཉམ / ཤ་ལ་ཁྲོམས / ཤ་ལ / ཐུ་ཐང / ཁོད་མཉམ་པའི / ལགོང་ཐ་ལ / ལགོ་ལ་ལ / ཐ་ཐང / ཐ / ཐ / ཐ

ཐབས་ལམ
noun

tap lam

paāta

འབད་ཐང / འབད་ཚུལ / འབད་བཤགས་བཅའ་བཤགས / སྟོང་པ / ཕྱོགས / འགྱེལ་ལམ / འཕྲལ་ས་འཛིན་ས / ཀ་ཅི་གི་ཐོག་ལས / ཀ་ཅི་སྟོལ་ལས / འགོར་ལམ / ཁྱིམ་བར་ལམ་ཆུང་ / ལམ / མེ་ལམ / ཐང་ལམ / ཐབས་ལམ / ཐབས་ཤེས / ཁྲོམ་ལམ / འབད་བཤགས་བཅའ་བཤགས་ཀྱི་ལམ

pāra

འབད་ཐང / འབད་ཚུལ / འབད་བཤགས་བཅའ་བཤགས / སྟོང་པ / ཕྱོགས / འགྱེལ་ལམ / འཕྲལ་ས་འཛིན་ས / ཀ་ཅི་གི་ཐོག་ལས / ཀ་ཅི་སྟོལ་ལས / འགོར་ལམ / ལམ / མེ་ལམ / ཐང་ལམ / ཐབས་ལམ / ཐབས་ཤེས / ཁྲོམ་ལམ / འབད་བཤགས་བཅའ་བཤགས་ཀྱི་ལམ

upaāṁgaya

འགས་རྩལ / མཁོ་ཆས / ལྷ་ཆས / དཔོས་ཆས / དཔོས་རྩལ / ཐབས་ལམ / ཐབས་ཤེས / ཐབས་འཕྲལ / འཕྲལ་ཆས

karamaya

ལམ་ལྱགས / རིགས / རིམ་ལྱགས / རིང་ལྱགས / ཐབས་ལྟར / ཐབས་ལམ / ཐབས་ཤེས / ཁྲིམས་ལྱགས / དཔྱ་བ

raidamaya

འགོར་ཚད / ཐུར་ཆད / བཅ་རྒྱས / བཅ་མཚོན / ཐུམ་དབྱངས / འཕལ་ཆས / འཕལ་ཚད / གཤན་ཚོང་བཅུ་ཅི / རོལ་དབྱངས / ཐབས་ལམ / ཚད་འཕལ་ཅི / ཚད་བཀོད་ཅི

paraimaāṇa

འགོར་ཚད / ཐུར་ཆད / ངན་ཚད / བཅ་རྒྱས / བཅ་མཚོན / ཀུ / ཀུ་ཚད / འཕལ་ཆས / འཕལ་ཚད / ཕྱིང་ཚད་འཕལ་ཆས / ཐོག་ལྟ / ཀ་ཅི / ལ་ཁ / ཐགས / ཁ་ཅི / ཐ་ཅི / ཐ་ཅི / ཐ

සියලු

saiyalau

ཆ་མཉམ / ཆ་ཚང་ / ཆ་ཚང་ / ཆ་ཚང་གི་ / ཆ་ཚང་བའི / འཇན་འདྲ / ཐོག་ལས་པའི / གཱ་ར / གཱ་ར / རྒ་ལམ / ཉིལ་པོ / ཉིལ་པོར་ / མཇུག་བསྡུ་བའི / ཁ་ཕོར་མ་སོངས་ / ཁོ་ན / སྟོན་མ་ཤུགས་པ / མེ་གཱ་ར / མེ་ཀུན / མེ་རེ་རེ་བཞིན་དུ / ངོ་མ་རང་ / ཉག་ཆུང་ / མཉམ་མཉམ / མཐའ་གཅིག་ཏུ / ཐམས་ནས་ནང / ཐམས་ནང / མཐར་བསྡུས་བའི / ཡོངས་ཐོག / ཡོངས་ཐོག་སྒྲ / ཡོངས་ལུ་ཐོག་པའི

සියලු

saiyalau

ཆ་མཉམ / ཆ་ཚང་ / ཆ་ཚང་ / ཆ་ཚང་གི་ / ཆ་ཚང་བའི / འཇན་འདྲ / ཐོག་ལས་པའི / གཱ་ར / གཱ་ར / རྒ་ལམ / ཉིལ་པོ / ཉིལ་པོར་ / མཇུག་བསྡུ་བའི / ཁ་ཕོར་མ་སོངས་ / ཁོ་ན / སྟོན་མ་ཤུགས་པ / མེ་གཱ་ར / མེ་ཀུན / མེ་རེ་རེ་བཞིན་དུ / ངོ་མ་རང་ / ཉག་ཆུང་ / མཉམ་མཉམ / མཐའ་གཅིག་ཏུ / ཐམས་ནས་ནང / ཐམས་ནང / མཐར་བསྡུས་བའི / ཡོངས་ཐོག / ཡོངས་ཐོག་སྒྲ / ཡོངས་ལུ་ཐོག་པའི

ཨ་ལོ

mauḷau

ཆ་མཉམ / ཆ་ཚང་ / ཆ་ཚང་ / ཆ་ཚང་གི་ / ཆ་ཚང་བའི / འགྲང་འགྲངས / འཇན་འདྲ / ཐོག་ལས་པའི / གཱ་ར / གཱ་ར / གཱ་ར / གང་གངས / གང་པ / ཉ་ལམ / ཉིལ་པོ / ཉིལ་པོར་ / མཇུག་བསྡུ་བའི / ཁ་ཕོར་མ་སོངས་ / ཁོ་ན / སྟོན་མ་ཤུགས་པ / ངོ་མ་རང་ / ཉག་ཆུང་ / མཉམ་མཉམ / མཐའ་གཅིག་ཏུ / ཐམས་ནས་ནང / ཐམས་ནང / མཐར་བསྡུས་བའི / ཕྱེས་ཕྱེ / ཡོངས་ཐོག / ཡོངས་ཐོག / ཡོངས་ཐོག་སྒྲ / ཡོངས་ལུ་ཐོག་པའི / ལེ་ཤ མང་རབས

ཨ་ལོ

mauḷau

ཆ་མཉམ / ཆ་ཚང་ / ཆ་ཚང་ / ཆ་ཚང་གི་ / ཆ་ཚང་བའི / འགྲང་འགྲངས / འཇན་འདྲ / ཐོག་ལས་པའི / གཱ་ར / གཱ་ར / གཱ་ར / གང་གངས / གང་པ / ཉ་ལམ / ཉིལ་པོ / ཉིལ་པོར་ / མཇུག་བསྡུ་བའི / ཁ་ཕོར་མ་སོངས་ / ཁོ་ན / སྟོན་མ་ཤུགས་པ / ངོ་མ་རང་ / ཉག་ཆུང་ / མཉམ་མཉམ / མཐའ་གཅིག་ཏུ / ཐམས་ནས་ནང / ཐམས་ནང / མཐར་བསྡུས་བའི / ཕྱེས་ཕྱེ / ཡོངས་ཐོག / ཡོངས་ཐོག / ཡོངས་ཐོག་སྒྲ / ཡོངས་ལུ་ཐོག་པའི / ལེ་ཤ མང་རབས

ཐར་གྲོལ *noun*

tar dröl

නිදහස්

naidahasa

དཀར་དབང་ / སྒོལ་བ་ནི / བཀག་ཆ་མེད་པ / རང་བཙན / རང་དབང་ / ཐར་གྲོལ / ཐར་ནི / ཡང་ནི

ཐར་ནི *verb*

tar ni

ජය

jaya

བཙན་ནི / ཏ་ག་ནི / ཏང་ནི / འགྲོལ་ནི / བཏང་ནི / འཛིན་ནི / རྒྱལ་བ / རྒྱལ་བ་འཛིན་ནི / རྒྱལ་ནི / དཔལ་ཅན་ལེལ་ནི / བཀག་ནི / སྐད་ཡིག་ལས་ཟན་ནི / ཁེ་འཛིན་ནི / ཐྲོག་ཐེབ་ཟན་ནི / ཐུགས་ལུས་ལེལ་ནི / མིང་གཏམ་འཛིན་ནི / ཐུན་ཐུགས་ཆུས་ནི / ཕན་གཏང་ནི / ཐང་ནི / རིན་འཛིན་ནི / བཤམ་པའི་རེ་བ་བསྐང་ནི / ཕངས་ནི / ལེལ་ནི / ཐར་ནི / འཛིན་ནི / དགྱེས་ནི / གཟུར་ནི

නිදහස්

naidahasa

དཀར་དབང་ / སྒོལ་བ་ནི / བཀག་ཆ་མེད་པ / རང་བཙན / རང་དབང་ / ཐར་གྲོལ / ཐར་ནི / ཡང་ནི

ཐར་པ *noun*

tarwa

විමුක්ති

vaimaukatai

འགྲོལ་བ / གྲོལ་བ / བཏང་བ / ཐར་བ

ཐལ་དྲགས *noun*

tel drak

බලහත්කාරයෙන්

balahatakaārayaena

བང་བསྟོང་ནི / འབད་བསྟུན་ནི / ཟོག་ས་ཐུབ / ཐེ / འདོད་ཤུགས / གང་མ་འདོར / ཐྲིང་ཐྲིང་ / ཀུངས་ཀ / ཁེ་ཚོ / ཟོག་ཅེ / ཟློག་ཤུགས / དམག་ངལ་ངང་དམག་ཐེ་ཚུ་བུ / མི་ངང་ཆུལ་ལས་ཚུ་ཀུ / གཞོད་འཚོ / ནུས་པ / ནུས་ཤུགས / ཐྲིང་ཐྲོངས / ཤུགས / ཐལ་ངུགས / ཐྲོངས / ཐྲོངས་ཅན / ཐྲོངས་ཤུགས / ཚེ / ཚུལ་ཐྲོང་ / དབང་ཆ / དབང་ཤུགས / དབང་ཚད་ / དབང་བསྟོང་ནི / ཡོན་ཏན / ངག་ལྷ་ མི

විදුලිබල

vaidaulaibala

བང་བསྟོང་ནི / འབད་བསྟུན་ནི / ཟོག་ས་ཐུབ / ཐེ / འདོད་ཤུགས / གང་མ་འདོར / ཐྲིང་ཐྲིང་ / ཀུངས་ཀ / ཁེ་ཚོ / ཟློག་ཤུགས / ཏ་ལ་ཨ་ཏོ / ཟློ / ཟློ་ཤུགས / དམག་ངལ་ངང་དམག་ཐེ་ཚུ་བུ / མི་ངང་ཆུལ་ལས་ཚུ་ཀུ / གཞོད་འཚོ / ནུས་པ / ནུས་ཤུགས / ཐྲིང་ཐྲོངས / ཤུགས / ཐལ་ངུགས / ཐྲོངས / ཐྲོངས་ཅན / ཐྲོངས་ཤུགས / ཚེ / ཚུལ་ཐྲོང་ / དབང་ཆ / དབང་ཤུགས / དབང་ཚད་ / དབང་བསྟོང་ནི / ཡོན་ཏན / ངག་ལྷ་ མི

ཕ་ཏ་ཀ

paracaṇaḍa

བང་བསྟོང་ནི / འབད་བསྟུན་ནི / ཟོག་ས་ཐུབ / ཐེ / འདོད་ཤུགས / གང་མ་འདོར / ཐྲིང་ཐྲིང་ / ཀུངས་ཀ / ཁེ་ཚོ / ཟློ་ཤུགས / ཏ་ལ་ཨ་ཏོ / ཟློ / ཟློ་ཤུགས / དམག་ངལ་ངང་དམག་ཐེ་ཚུ་བུ / མི་ངང་ཆུལ་ལས་ཚུ་ཀུ / གཞོད་འཚོ / ནུས་པ / ནུས་ཤུགས / ཐྲིང་ཐྲོངས / ཤུགས / ཐལ་ངུགས / ཐྲོངས / ཐྲོངས་ཅན / ཐྲོངས་ཤུགས / ཚེ / ཚུལ་ཐྲོང་ / དབང་ཆ / དབང་ཤུགས / དབང་ཚད་ / དབང་བསྟོང་ནི / ཡོན་ཏན / ངག་ལྷ་ མི

ཕ་ཏ་ཀ་ཏ་ཝ

paracaṇaḍatavaya

བང་བསྟོང་ནི / འབད་བསྟུན་ནི / ཟོག་ས་ཐུབ / ཐེ / འདོད་ཤུགས / གང་མ་འདོར / ཐྲིང་ཐྲིང་ / ཀུངས་ཀ / ཁེ་ཚོ / ཟློ་ཤུགས / ཏ་ལ་ཨ་ཏོ / ཟློ / ཟློ་ཤུགས / དམག་ངལ་ངང་དམག་ཐེ་ཚུ་བུ / མི་ངང་ཆུལ་ལས་ཚུ་ཀུ / གཞོད་འཚོ / ནུས་པ / ནུས་ཤུགས / ཐྲིང་ཐྲོངས / ཤུགས / ཐལ་ངུགས / ཐྲོངས / ཐྲོངས་ཅན / ཐྲོངས་ཤུགས / ཚེ / ཚུལ་ཐྲོང་ / དབང་ཆ / དབང་ཤུགས / དབང་ཚད་ / དབང་བསྟོང་ནི / ཡོན་ཏན / ངག་ལྷ་ མི

ཐལ་བར་བཏགས་ནི *verb*

telwar lak ni

පරිභෝජනය

paraibhaeājanaya

སྤྱོད་ནི / འཚང་ནི / ཟོག་ས་སྤྱོད་འབད་ནི / ཐལ་བར་བཏགས་ནི / འཚུང་ནི / བཟའ་ནི / བད་ཀན་ཐུ་གཙོང་ / སྤྱོད་པ / ཁ་སྤྱོད / ཟང་པ

ཐལ་ལྭ *noun*

talwa

දූවිලි

daūvailai

རྡུལ་མ / ཐལ་ལྭ

ཐི་ཐི་རྒྱལ་མོ *noun*

ti ti gyalmo

පරවියා

paravaiyaā

བཏེ་ཕྱིང་དམ་ཞི་བཏེ་ཁོ་ན་ལུ་དཀའ་བའི་ཐིང་ངོན་པ / ཤུ་ཀྱེ / ཤུག་ར་ནོན / ཐི་ལེ་རྒྱལ་ཚོ / ཐི་ཐི་རྒྱལ་ཚོ / ཞི་མོས་ཅན

ཐི་ལི་རྒྱལ་མོ *noun*

ti li gyalmo

පරවියා

paravaiyaā

བཏེ་ཕྱིང་དམ་ཞི་བཏེ་ཁོ་ན་ལུ་དཀའ་བའི་ཐིང་ངོན་པ / ཤུ་ཀྱེ / ཤུག་ར་ནོན / ཐི་ལེ་རྒྱལ་ཚོ / ཐི་ཐི་རྒྱལ་ཚོ / ཞི་མོས་ཅན

ཐེག *noun*

tik

මාර්ගය

maāragaya

བར་ལམ / འབད་ཐབས / འབད་རྩོལ / འབད་བཤད་བཅའ་བཤད / ཐྲོད་པ / ཐྲོགས / ཐྲོགས་གཞི་ཅན་ཚའི་ནང་ལས་ཁྱིམ་ཡོངས་པའི་ལྷན་གི་ལམ / ངོ་ཀ་ལམ / ཀུལ་ཅོར / ཤུ་ཐང / ཁང་ལམ / ལྷུལ་ལུ་ཤ / ཐ་ཅེ་ཀི་ཐོག་ལས / ཀུལ / ཕྱེས་ཤུལ / ཕྱེས་ཤུལ་བདའ་ནི / ཆུ་ལམ / ཁྱིམ་བར་ལམ་ཆུང / ཐྲུབ་པ / ལམ་ཆུང / མེ་ལམ / རིགས་ཀྱུན / ལང་ལམ / ཐལ་ཁ / ཐལ་ལམ / ཐ་ཅེ་ཀི་ཐོག / ཚོགས་ཕྱེང / ཐེག / ཚོགས་ཕྱེང / ཐེག ཀཱན་རིམ / མཚམས་ཐེག ས་མཚམས / ཐོག་ཐལ ༡༠ ཀཱ

ཕེལ་ཆུ་ཤི་མ

paelagaæsaīma

ཀུལ་རིམ / ཐང་ལུང / ཀུལ / ཐྲུབ་པ / རིགས་ཀྱུན / ཐལ་ཁ / ཐེག / ཚོགས་ཕྱེང / ཐེག ཀཱན་རིམ / མཚམས་ཐེག ས་མཚམས / ཐོག་ཐལ ༡༠ ཀཱ

ཐེག ཀཱན་རིམ *noun*

tik nyeram

ফেলগাঝিঁমা

paelagaæsaīma

ককুল্ রিম / থাং লুং / কুল / থ্রুপ্ / রিগাস্ ক্যুন্ / থাল্ / ছোগ্ খেং / থেগ্ গ্যেরম / মচোম্স্ থেগ্ স্ মচোম্স্ / থোগ্ থাল্ ১০ ক্যুন্ / থেগ্ গ্যেরম / থেগ

སྟིམ་པ noun
tim pa

අවශෝෂක

avaśaeāṣaka

ཕྱིང་བ / ཐིམ་པ

අවශෝෂණය

avaśaeāṣaṇaya

ཕྱིང་བ / ཐིམ་པ

ཐུགས་གསོ་ noun
tuk so

සුවපහසුව

sauvapahasauva

བག་ཕེབས / བདེ་རྐས / བདེ་ཁམས / རྒྱུ་རོགས་འབད་མི / རྒྱུ་རོགས་འབད་ནི / ཚུ་ངན་བསལ་ནི / ཁམས་དཀའ / སེམས་གསོ / སེམས་གསོ་འབད་མི / སེམས་གསོ་འབད་ནི / ཐུགས་གསོ

සැනසිලි

saænasailai

བག་ཕེབས / བདེ་རྐས / བདེ་ཁམས / རྒྱུ་རོགས་འབད་མི / རྒྱུ་རོགས་འབད་ནི / རྒྱ་གསོ / ཕྱི་ངན་བསལ་ནི / ཁམས་དཀའ / སེམས་གསོ / སེམས་གསོ་འབད་མི / སེམས་གསོ་འབད་ནི / ཐུགས་གསོ

ཐུགས་བསམ noun
tuk sam

අදහස

adahasa

འཆར་སྒང་ / འདོད་པ / གོ་བ / ཀློས / ལྟུས / བློ་རིག / གནས་སྐབས / མཐོ་ཡུགས / མཐོ་བསམ / བསམ་འཆར / བསམ་བློ / བསམ་ཚུལ / ཤེས་པ / ཐབས་ཤེས / ཐུགས་བསམ / བློ་རིག ངོ་བོ་དག ངམིགས་ངོན

දැනුම

daænauma

ཆ་བཤད་ནི / འཆར་སྒང་ / འདོད་པ / གོམས་འདྲིས / གོ་བ / ཀློས / ཁྱུས་ཤེས་ནི / ཤ་གོ་ནི / ལྟུས / བློ་རིག / མིང་གཏམ་འཛིན་ནི / གནས་སྐབས / ངོས་འཛིན་ནི / མཐོ་ཡུགས / མཐོ་བསམ / བསམ་འཆར / བསམ་བློ / བསམ་ཚུལ / ཤེས་ཀྱ / ཤེས་ནི / ཤེས་པ / ཐབས་ཤེས / ཐུགས་བསམ / དཔྱེ་བ་ཕྱེ་ནི / ཡོན་ཏན / བློ་རིག ངོ་བོ་དག ངམིགས་ངོན

ཐུགས་རྗེ་ noun
tuk jé

අනුකම්පාව

anaukamapaāva

སྙིང་རྗེ་ནི / སྐྱབས་གཟིགས / སྙིང་རྗེ / སྙིང་རྗེ་བསྐྱེད་པ་ / ཤ་ཆ་ཉིང་ཆ / ཐུགས་རྗེ / ཡུན་སེང་

දයාව

dayaāva

སྙིང་རྗེ་ནི / སྐྱབས་གཟིགས / སྙིང་རྗེ / སྙིང་རྗེ་བསྐྱེད་པ་ / ཤ་ཆ་ཉིང་ཆ / ཐུགས་རྗེ / ཡུན་སེང་

මර># / marasai

སྙིང་རྗེ་ནི / སྐྱབས་གཟིགས / སྙིང་རྗེ / སྙིང་རྗེ་བསྐྱེད་པ་ / ཤ་ཆ་ཉིང་ཆ / ཐུགས་རྗེ / ཡུན་སེང་

ཐུགས་རྩོལ་བྱང་བ noun
tuk tro jungwa

විනෝද

vainaeāda

དགའ་སྤྲོ / དགའ་སྤྲོ་བསྐྱེད་པ / དགའ་སྤྲོའི་ལས་རིམ / དགོངས་བྱ / སྤྲོ་བ / ཐུགས་སྤྲོ་བྱང་བ / ཐུགས་སྤྲོའི་ལས་རིམ

ཐུགས་སྤྲོ་ལྷས་རིམ noun
tuk trö lé rim

විනෝද

vainaeāda

དགའ་སྤྲོ / དགའ་སྤྲོ་བསྐྱེད་པ / དགའ་སྤྲོའི་ལས་རིམ / དགོངས་བྱ / སྤྲོ་བ / ཐུགས་སྤྲོ་བྱང་བ / ཐུགས་སྤྲོའི་ལས་རིམ

ཐུང་ཀུ adj
tung ku

කෙටි

kaeṭai

ཚད་ཅོག་ཐུང་ / ཆུང་ཀུ / ཆུང་ཀུ་བཟོ་ནི / ངོན་ཆུང་གི / སྒྲ་གཅདས་དམའ་བ / བསྒྲས་བསྒྲས / བསྒྲས་པའི / བསྒྲས་ཚོག / དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ / དུས་ཀྱ་ཅིག་སྒེ / གཡ་མི་ཆེ་བའི / གཡ་གནད་ཆུང་ཀུའི / གཡ་གནད་ཆུང་བའི / དཀོན་དགས / དཀོན་ཏེ / མ་ཡང་མ / མ་ཡང་བར / མར་བསགས་ནི / མར་ཕབ་ནི / ཉུང་ཉུང / ཉུང་ཐུ་ཅིག་སྒེ / ཉུང་ཐུ་བཟོ་ནི / ཉུང་བ / སེམས་ཆུང / ཐག་ཐུང་ཀུ / མཚོ་ཚད་ཐུང་ཀུ / ཐ་བ / ཆ་ཆུང་བའི / ཚབས་ཆུང་གི / ཐུང་ཀུ / དབྱགས་མ་ཡང་མ /

ནොවැදගත්

naeāvaædagata

ཚ་ཅོ་ཅིག་ཐེ / ཆུང་ཀུ / ངོན་ཆུང་གི / ངོན་མེད / སྒྲ་གཅདས་དམའ་བ / བསྒྲས་བསྒྲས / བསྒྲས་པའི / བསྒྲས་ཚོག / དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ / དུས་ཀྱ་ཅིག་སྒེ / གཡ་མི་ཆེ་བའི / གཡ་གནད་ཆུང་ཀུའི / གཡ་གནད་ཆུང་བའི / ཁྱངས་མེད / དཀོན་དགས / དཀོན་ཏེ / མ་ཡང་མ / མ་ཡང་བར / ཉུང་ཉུང / ཉུང་ཐུ་ཅིག་སྒེ / ཉུང་བ / སེམས་ཆུང / ཐག་ཐུང་ཀུ / མཚོ་ཚད་ཐུང་ཀུ / ཐ་བ / ཆ་ཆུང་བའི / ཚབས་ཆུང་གི / ཐུང་ཀུ / དབྱགས་མ་ཡང་མ / དབྱགས་ཐག་ཐུང་ཀུ / བསྒྲས་ཚོག ངན་ངས

སྒྲལ་
sauḷau

ཚ་ཅོ་ཅིག་ཐེ / ཆུང་ཀུ / ཐ་ཅོ་ཅིག / ངོན་ཆུང་ཀ / ངོ་ཁ / ཐ་ཅོ / ཐ་ཅ / ཐ་ཅ / ཐ་ཅ

རྟེ་ཚོམ
noun

té tsom

අවිශ්වාසය

avaiśavaāsaya

དོགས་པ / དོགས་པ་བསལ་ནི / དོགས་པའི་བློ / ཐོ་དོགས / ཐོ་ཀུདཔ་མ་ཚུགས་པ / ཐོ་ཆེ་ཀཱུན / ས་ཚོམ / ཕེ་ཚོམ / ཕེར་ཆེས་མེད་པ / ཕེར་ཀཱུན / དོགས་པ

අහනාන

ahanana

འཛོད་ཆགས / འཛོད་ཆགས་ཚོང་ནི / འཛོད་པ / འཛོད་པའི་ཏོན / ཏོགས་པ / ཏོགས་པ་བགོང་ནི / འཛེ་ནི / འཛེ་ཙང་ཆུབ་ནི / རྡེ་བ་བཟློད་ནི / དགག་པ / དགག་པ་ཆུབ་ནི / དགོས་བཙོང / བཀོ་ནི / དགོས་འཛོད / མགོ་འཛོད / མགོ་འཛོད་བསྒྱུར་ནི / མགོ་བགོང / ཐོ་ངང་བསྒྲན་ནི / ཐོ་འཛོད་བསྒྱུར་ནི / གནད་དོན / རེ་ཚེ / རེ་ཚེ་བསྒྱུར་ནི / རེ་བ / རེ་བའི་ཏོན / ས་ཚམ་ངང་འཁྱོལ་ནི / ས་ཚམ་དཀའ་བསྒྲན་ནི / གསོལ་འདེབས / གསོལ་ལྷ་བཏབ་ནི / ཐེ་ཚོམ / ཕེད་

ඉල්ලුම

ilalauma

བཏེན་བཤད / འཛོད་ཆགས་ཚོང་ནི / འཛོད་པ / དོགས་པ / དོགས་པ་བགོང་ནི / འཛེ་ནི / འཛེ་ཙང་ཆུབ་ནི / ཏེ་བ་བཟློད་ནི / དགག་པ / དགག་པ་ཆུབ་ནི / དགོས་བཙོང / དགོ་ནི / དགོས་འཛོད / དགོ་ཁང / ཁ་ཕྱུན / ཁ་ཕྱུན་གཅང་ནི / མགོ་འཛོད / མགོ་འཛོད་བསྒྱུར་ནི / མགོ་བགོང / ཁྱོ་ངང་ཆུབ / ཐ་ཕྱུན / ཐ་ཕྱུན་ཀཱུན / ཁ་ཕྱུན / ལན་ཆུབ་ངགོས / ཁ་ཕྱོ་ལས / ཁ་ཕྱོ་ཚོགས / ལེའུ / ངན་ཆུབ / ཐ་ཕྱོ / ཁ་ངང་ཆུ / ཁ་ཕྱོ / ཁ་ཕྱོ་ཀ / ཁ་ཕྱོ / ཁ་ཕྱོ / ཁ་ཕྱོ

སྟོག་མའི *adj*

tok mé

ཕ་རཱ་ཐཱ་མཻ་ཀ

paraāthamaika

གཙ་ཆེ་རྗེས / རྒྱས་མ་ཚར་བའི / རྒྱས་མ་ཟིན་པའི / རྒྱང་གཱིའི / ཐོག་མའི / རྩ་བ / ཁ་བའི / གསོ་བོ / ཡོངས་ས་མ་རྒྱས་པའི / གཞི་རྟེན་གྱི

སྟོག་ཚད *noun*

tok tsé

ཤ་ཌཾ

iḍama

ཐོང་གསེས / འཇམ་གླིང་ / ཕྱི་ལ་ཁབ / འཇིག་རྟེན་འཇམ་གླིང་ / གླིང་ / ལྟང་ཐོག་ / ལྟང་པ / མི་ཁེར / མངའ་ཐེ / མངའ་ཁོངས / ཤ་ཡུས / ཁ / ས་ཁོངས / ས་གཞི / མཐའ་ཟུར / ཐང་ / ཐོག་ཚད / གཡུས

སྟོག་ལུ *prep*

tok lu

ཨཏ

mata

ཐོག་གས་ལུ / ལྷག་ས་ཏེ / བསྐང་ལུ / ཤུབས་ལུ / ཁ་ཐུག་ལུ / ཁར / སྒོར་ལས / ལ་སོགས་པ་བཟུམ / ལུ / ཐོག་ལུ / ཚུན / ཚུན་ཚོད

ཨེ་རེཧཻ

eraehai

དང་ / ཐོག་ཐོག་ལུ / ངོན་ལུ / རྒྱབ་ལས་ལ་དུ / ཏ་ལས / ཁ་ཐང་དུ / སྒོར་ཆ / སྒོར་ལས / ཚོགས་ལུ / ཐོག་ལུ

ཨཏཧཱ་ར

atahaāra

ཐོག་ལུ / བསྐང་ལུ / ཤུབས་ལུ / ཁ་ཐུག་ལུ / ཁར / སྒོར་ལས / ལ་སོགས་པ་བཟུམ / ལུ / ཕྱག་ལུ་སོགས / ཐོག་ལུ / ཡར་ཐོག་ལྟེགས / ཡར་ཐོག་ལས / གནས་གཞི་ཐོན་པའི་ཐྲ་ངང་འབད ཀ་ཤེལ་བའི་ཚིག་ཕད་ལུ་འཇུག ངལེར་ནི་ཐོག་ལས

ཨ་ཝ་ཌཱ

avadai

ཐོག་ས་ལུ / ཏན་ཚོར་ཡོངས་པ / བསྐང་ལུ / ཤུབས་ལུ / ཁ་ཐུག་ལུ / ཁར / སྒོར་ལས / ལ་སོགས་པ་བཟུམ / ཐྲོང་ནི / ལུ / གཞིད་ཐྲོང་ནི / གཞིད་མ་ལོག་པར / གཞིད་མ་ལོག་པར / གཞིད་ལས་ནི / གཞིད་དགོས་ནི / གཞིད་ཚོར་བསྟན་ནི / གཞིད་ཚོར་ནི / ཕྱག་ལུ་སོགས / ཐོག་ལུ / ཡར་ཐོག་ལྟེགས / ཡར་ཐོག་ལས / གནས་གཞི་ཐོན་པའི་ཐྲ་ངང་འབད ཀ་ཤེལ་བའི་ཚིག་ཕད་ལུ་འཇུག ངལེར་ནི་ཐོག་ལས

ཨ་ཏཱུ་ལཊ

ætaulaṭa

ཐྲ་ལོགས་ཀ / བསྐང་ལུ / ཁེས / ཀུ / ཁྱིས / བཅུད་དེ / ཤུབས་ལུ / ཁར / སྒོར་ལས / ལ་ཐུག / ལ་སོགས་པ་བཟུམ / ལུ / ནང་ / ནང་འགོད / ནང་འགོད་ལུ / ནང་ལུ / ནང་ནི / ནང་ནི་ལུ / ཅེ་འབདཔས / ཐོག་ལུ / ཡིས / ཟུར་ཁ

ཨི་ཧཏ

ihata

ཐོག་ས་ལུ / བསྐང་ལུ / ཤུབས་ལུ / ཁ་ཐུག་ལུ / ཁར / སྒོར་ལས / ལ་སོགས་པ་བཟུམ / ལུ / ཕྱག་ལུ་སོགས / ཐོག་ལུ / ཡར་ཐོག་ལྟེགས / ཡར་ཐོག་ལས / གནས་གཞི་ཐོན་པའི་ཐྲ་ངང་འབད ཀ་ཤེལ་བའི་ཚིག་ཕད་ལུ་འཇུག ངལེར་ནི་ཐོག་ལས

ཀཊ

kaṭa

བསྐང་ལུ / ཤུབས་ལུ / ཁར / སྒོར་ལས / ལ་སོགས་པ་བཟུམ / ལུ / ཐོག་ལུ

ནཱ་ཎི་ཊ

naæňgaiṭa

ཐོག་ས་ལུ / བསྐང་ལུ / ཤུབས་ལུ / ཁ་ཐུག་ལུ / ཁར / སྒོར་ལས / ལ་སོགས་པ་བཟུམ / ལུ / ཕྱག་ལུ་སོགས / ཐོག་ལུ / ཡར་ཐོག་ལྟེགས / ཡར་ཐོག་ལས / གནས་གཞི་ཐོན་པའི་ཐྲ་ངང་འབད ཀ་ཤེལ་བའི་ཚིག་ཕད་ལུ་འཇུག ངལེར་ནི་ཐོག་ལས

ཌཱ

daī

ཐྲ་ལོགས་ཀ / བསྐང་ / ཁེས / ཀུ / ཁྱིས / བཅུད་དེ / ཤུབས / ཤུབས་ལུ / ཤུབས་ལུ / ཁར / སྒོར་ལས / ལྟེགས / ལ་སོགས་པ་བཟུམ / ལུ / ནང་ / ནང་ལུ / ནང་ནི / ནང་ནི / ནང་ནི / ཅ་ཐོག / ཅ་ཐོ / ཅ་ཐ / ཅ་ཐ / ཐ / ཐ /

སྟོད་པ། noun
todpa

ඉදිරියට

idairaiyaṭa

དཔྱལ་ས། / དང་ཕྱ / འདས་པའི་དུས / གཏོང་བ / གཏོང་རྒྱུར་རམ་འབད་ནི / མཇུན་ལྷ / གོང་དུ་འཕེལ་ནི / ཉེ་མ / ཉེ་མ / ཉེ་མ་ལས / ཉེ་མའི / བཟླས་ནི / ཐུན་གོང་ལས / ཐོན་མ / གཏུང་ནི / ཐོད་པ / ཉིད་མཚོའི་ནང་གཏོང་བར་རྒྱེ་མི

පෙරමුණ

paeramauṇa

དཔྱལ་ས / གཏོང་བ / གཏོང་རྒྱུར / མདུན་ལྷ / ཆུ་ཀྱེན་འབད་ནི / ཉེ་མ / ཉེ་མ་ལས / ལྟ་འཁྱོད་ནི / ཐུ་གོང་ལས / ཐོན་པ / ཉིད་མཚོའི་ནང་གཏོང་བར་རྒྱེ་མི

නළල

naḷala

དཔྱལ་ས / ཐོན་པ

හිස්කබල

haisakabala

ཀ་ལྕ་ལི / ཐོན་པ

ཐོན་ཁུང་ noun
tön khung

උලපත

ulapata

ཆུ་ལྡན / འཕྲུང་ལྡན / འཕྲུང་བ / ཐོན་ལྡན / འཐོན་བ

මූල

maūla

ཆུ་ལྡན / འཕྲུང་ལྡན / འཕྲུང་བ / འཕྲུང་གཞི / ར་ཏ / ཐོན་ལྡན / འཐོན་ས / རྩ་གྲངས / རྩ་བ

මූලාශ්රය

maūlaāśaraya

ཆུ་ལྡན / འཕྲུང་ལྡན / འཕྲུང་བ / ཐོན་ལྡན / འཐོན་ས

සමිපත්

samapata

སྟོགས་ཐུབ / ཆུ་ལྡན / ཐོན་ལྡན / ཐོན་སྒྲོད

ཐོན་ལྡན་ཆེ་བའི། adj
tön khung chewé

ඵලදායී

phaladaāyaī

ཐོན་ལྡན་ཆེ་བའི / ཐོན་སྒྲོད་ཅན

ཐོན་དངོས། noun
tön ngö

නිෂ්පාදන

naiṣapaādana

འབད་ནི / བཅོ་ནི / བསྒྲུབ་ནི / གཏོང་ས་སྒོན་ནི / ཐུབ་འགྲུབ / འགྱོ་ནི / བཟླས་འགྲུབ / བསྐོ་བཞག་འབད་ནི / གསར་བཏོད་འབད་ནི / གསར་སྒྲུན་འབད་ནི / གསར་རལ་བཟོ་ནི / ཐག་གཅད་ནི / ཐོན་འགྲུབ / ཐོན་སྒྲོད / ཐོན་སྒྲོད་བཟོ་ནི / ཐོན་དངོས / མཐོང་ས་སྒོན་ནི / བསྒྲུན་ནི / བཙལ་ནི / བཟོ་འདོན / བཟོ་ནི / བཟོ་སྒྲུན / ༡༠ བཏོན་ནི / བཟོ་ལས / བཟོ་ནི / བཟོ་སྒྲུན / བཟོ་སྒྲུན་འབད་ནི

ཐོན་པ། noun
tön pa

උපප්පැන්න

upapaænana

ཐུང་བ / རྒྱེ་བ / མེ་རྒྱུད / ཐོན་པ

පෙනුම

paenauma

འཕྲུང་རྒྱལ / ཐུང་བ / ལྟང་རྒྱལ / ཐོན་པ / མཐོང་རྒྱལ / བཟོ་དབྱིབས

පලා

palaā

ཐོས་གཟུར / ཐོག་འགྱོ་བ / གནམ་ཀླ / འཕྲུར་འགྲལ / ཐོན་པ

ཐོན་བསྐྱོད། noun
tön kyö

පිටත්වීම

paiṭatavaīma

འགྲོ་བསྐྱོད / འགྲོ་བསྒྲགས་ནི / འགྱོ་ནི / ཏོན་ལོང་འབད་ནི / མ་འཛིན / ཐ་བདུ / ཐོན་བསྐྱོད

පිටත්

paiṭata

འགྲོ་བསྐྱོད / འགྲོ་བསྒྲགས་ནི / འགྱོ་ནི / ཏོན་ལོང་འབད་ནི / མ་འཛིན / ཐ་བདུ / ཐོན་བསྐྱོད

ཐོན་འདྲས། noun
tön dré

නිෂ්පාදන

naiṣapaādana

འབད་ནི / བཅོ་ནི / བསྒྲུབ་ནི / གཏོང་ས་སྒོན་ནི / ཐུབ་འགྲུབ / འགྱོ་ནི / བཟླས་འགྲུབ / བསྐོ་བཞག་འབད་ནི / གསར་བཏོད་འབད་ནི / གསར་སྒྲུན་འབད་ནི / གསར་རལ་བཟོ་ནི / ཐག་གཅད་ནི / ཐོན་འགྲུབ / ཐོན་སྒྲོད / ཐོན་སྒྲོད་བཟོ་ནི / ཐོན་དངོས / མཐོང་ས་སྒོན་ནི / བསྒྲུན་ནི / བཙལ་ནི / བཟོ་འདོན / བཟོ་ནི / བཟོ་སྒྲུན / ༡༠ བཏོན་ནི / བཟོ་ལས / བཟོ་ནི / བཟོ་སྒྲུན / བཟོ་སྒྲུན་འབད་ནི

ප්රතිඵලය

parataiphalaya

ཐུབ་འགྲུབ / ཐོན་འགྲུབ

ප්රතිඵල

parataiphala

འགྲུབ་ཀ / ཐུབ་འགྲུབ / སྒྲུགས་འགྲུབ / ལས་འགྲུབ / རྩམ་སྒྲིན / ཐོན་འགྲུབ / ཚེས་འགྲུབ

හැඟීම

haæñgaīma

འཚར་སྒང་ / འགྲས་ཀ / ཐུབ་འགྲུབ / ཐྲེམ / ཐྲེམ་ཤུགས / སྒྲུགས་འགྲུབ / ལས་འགྲུབ / ལང་སྲོལ / རྩམ་སྒྲིན / སྒང་འཚར / སྒང་བ / ངལ་རངས / ལར་ཐེངས / རི་མོ་ཕྱ་ཀ / ཤུགས / ཤུལ / ཐོན་འགྲུབ / ཚེས་འགྲུབ / ཚོར་སྒང་ / ཚོར་བ / ཡིད་ཚེས

බලපෑම

balapaæma

བཅའ་ཁྲིམས / འཚར་སྒང་ / ཐོས་གཏར་འཁྲབ་ནི / འགྲས་ཀ / ཐུབ་འགྲུབ / ཐྲ་བ / ཐྲེམ / ཐྲེམ་ཤུགས / སྒྲུགས་འགྲུབ / ལྟ / ལྟ་འགའ་ནི / ལས་འགྲུབ / ལང་སྲོལ / ལང་སྲོལ་རྒྱབ་ནི / ཐོག་བརྟན་ཚེ་ནི / རྩམ་གྲིན / སྒང་འཚར / སྒང་བ / རྩམ་འགྱུར་སྟོན་ནི / ངལ་རངས / ལར་ཐེངས / རི་མོ་ལྟ་ཀ / ཤན་ཁུགས / ཤན་ཁུགས་ནི / ཤུགས / ཤུལ / ཐོན་འགྲུབ / ཚེས་འགྲུབ / ཚོར་སྒང་ / ཚོར་བ / དཀའ་ངལ་ཐེག / ཡིད་ཚེས

පනත

panata

འབད་ཐང་ / བཅའ་ཁྲིམས / དུ་ཚྭ་རང་ / ངང་ལེན / བདེན་པ / ཐོས་གཏར་འཁྲབ་ནི / ཏང་པོ / ཏང་པོ / ཏང་པོར་ / འགྲས་ཀ / ཐུབ་འགྲུབ / ཐྲ་ལེན / ཐྲ་བ / ཐྲེད་ལས / ཐྲེམ / ཐྲེམ་ཤུགས / སྒྲུགས་འགྲུབ / ལྟ / ལྟ་འབད་ནི / ལྟ་ཐྲ་འཐབ་ནི / ལྟ་གཡོས / ལས / ལས་འགྲུབ / ལང་སྲོལ / ལང་སྲོལ་རྒྱབ་ནི / ཐོག་བརྟན་ཚེ་ནི / རྩམ་ལྷན / ཐོག་ཁ / ངེས་ལངས / ཤུགས / ཤུལ / ཐོན་ལངས / ཚེ་ཁ / ཐོན / ཁ / ཚ / ཐ / ཤ / ཤ / ཤ

སྟོད་ཆ *noun*

top cha

පංගු

paṁgau

བཅ་ཚན / དཔྱ་ཟླས / ཆ་ནས / ཕྱམ་ཕྱིམ / དམ་དྲན / ཐྲོས་གར་ཀྱི་འཁོར་ཝྃ / གཙོམ་ལྷ་ཐྲོལ་ཅི / ཏ་དྲན / དཔལ་ཅན / ལགས་ཤུ / བགོ་ཟླས / བགོ་ཅི / བགོ་བཤད / བགོ་བཤད་རྒྱབ་ཅི / ཟླས་ལྷས / ལྷ་ཟླས / མང་ཞུང་ / མཉམ་ཐུབ་འབབ་ཅི / ངའི / ཧང་ཟླས / ཐུབ་ཐྲོད་ཅི / ས་སོར་འཕྲལ་ཅི / ཐོང་ལྷགས / ཐོངས / ཐོབ་ཆ / ཐོབ་ཟླས / འཁོར་ལྕོན་པའི་ཚོགས / ཚད / ཡོངས་ཐྲོགས / གཞན་ལྷ་ཟླས་ཅི / འཁོར་ལྕོན་པའི་ཚོགས ཐྲོགས / ཡན་ལག ཆ་ནས / ཡན་ལག ཆ་ཕྱན

කැල්ලක්

kaælalaka

བཅ་ཚན / དཔྱ་ཟླས / ཆ་ནས / ཆགས་དྲན / ཕྱམ་ཕྱིམ / དམ་དྲན / ཐྲོས་གར་ཀྱི་འཁོར་ཝྃ / གཙོམ་ལྷ་ཐྲོལ་ཅི / ཏ་དྲན / དྲན་ཤུ / བགོ་ཟླས / བགོ་ཅི / བགོ་བཤད / བགོ་བཤད་རྒྱབ་ཅི / ཐོར་ལྷགས / ལྷ་ཟླས / མང་ཞུང་ / མཉམ་ཐུབ་འབབ་ཅི / ངའི / ཧང་ཟླས / ཐུབ་ཐྲོད་ཅི / ས་སོར་འཕྲལ་ཅི / བཏོགས་ཅི / ཐོང་ལྷགས / ཐོངས / ཐོབ་ཆ / ཐོབ་ཟླས / འཁོར་ལྕོན་པའི་ཚོགས / ཚད / ཡོངས་ཐྲོགས / གཞན་ལྷ་ཟླས་ཅི / འཁོར་ལྕོན་པའི་ཚོགས ཐྲོགས / ཡན་ལག ཆ་ནས / ཡ

ཌཱན་ཝཱིམ

daænavaīma

བཅ་ཚན / དཔྱ་ཟླས / ཆ་ནས / ཕྱམ་ཕྱིམ / དམ་དྲན / ཐྲོས་གར་ཀྱི་འཁོར་ཝྃ / གཙོམ་ལྷ་ཐྲོལ་ཅི / ཏ་དྲན / དྲན་ཤུ / བགོ་ཟླས / བགོ་ཅི / བགོ་བཤད / བགོ་བཤད་རྒྱབ་ཅི / ཟླས་ལྷས / ལྷ་ཟླས / མང་ཞུང་ / མཉམ་ཐུབ་འབབ་ཅི / ངའི / ཧང་ཟླས / ཐུབ་ཐྲོད་ཅི / ས་སོར་འཕྲལ་ཅི / ཐོང་ལྷགས / ཐོངས / ཐོབ་ཆ / ཐོབ་ཟླས / འཁོར་ལྕོན་པའི་ཚོགས / ཚད / ཡོངས་ཐྲོགས / ཡན་ལག ཆ་ནས / ཡ

හවුල්

havaula

བཅ་ཚན / དཔྱ་ཟླས / ཆ་ནས / ཕྱམ་ཕྱིམ / དམ་དྲན / ཐྲོས་གར་ཀྱི་འཁོར་ཝྃ / གཙོམ་ལྷ་ཐྲོལ་ཅི / ཏ་དྲན / ལཱེལ་ཚོགས / འཕེལ་བ / དྲན་ཤུ / བགོ་ཟླས / བགོ་ཅི / བགོ་བཤད / བགོ་བཤད་རྒྱབ་ཅི / ཟླས་ལྷས / ལྷ་ཟླས / མང་ཞུང་ / མཉམ་ཐུབ་འབབ་ཅི / ངའི / ཧང་ཟླས / ཐུབ་ཐྲོད་ཅི / ས་སོར་འཕྲལ་ཅི / ཐོང་ལྷགས / ཐོངས / ཐོབ་ཆ / ཐོབ་ཟླས / འཁོར་ལྕོན་པའི་ཚོགས / ཚད / ཡོངས་ཐྲོགས / ཡན་ལག ཆ་ནས / ཡ

སྟོད་ཐང་ *noun*

top tang

ඉල්ලුම

ilalauma

བདེན་བཤད / འཛིན་ཆགས་ཡོངས་ཀྱི / འཛིན་པ / ངོགས་པ / ངོགས་པ་བགོད་ཀྱི / འཛིན་ཅི / འཛིན་ཚད་རྒྱབ་ཅི / ཏ་ཁ་ངལ་ཅི / ཏ་ཁ་ངལ་ཤུ / ངོགས་ཀྱི / ངོགས་ཁ་ཕུད / ངོགས་ཁ་ཕུད་ཀྱི / ངོགས་ཁ་ཕུད་ཅི / ཁ་ཕུན / ཁ་ཕུན་གཏང་ཅི / ཡོག་འཛིན / ཡོག་ཡོན་ཅི / ཡོག་ཟླས / ཡ་ཤུ / ཡ་ཤུ་ཁ་ཕུད / ཡ་ཤུ་ཁ་ཕུད་ཅི / ཡ་ཤུ་ཁ་ཕུད / ཡ་ཤུ་ཁ / ཁ་ཕུ / ཁ་ཕ / ཁ་ཕ / ཁ / ཁ / ཁ

སྟོད་སྐལ། noun
top kel

ཕཾ་བཱུ
paṁgau

བཙམ་ཚན། / དཔྱ་སྐལ། / ཆ་ནས། / ཕྱམ་ཕྱིམ། / དམ་དུམ། / ཐོན་གར་ཀྱི་འཁོར་ཛེད། / གཙོམ་ཆེ་ཐོག་ཏེ། / ཏ་དུམ། / དུམ་ཀུ / བགོ་སྐལ། / བགོ་ཏེ། / བགོ་བཤད། / བགོ་བཤད་ཆུབ་ནི། / སྐལ་ཤུ / ལྷ་སྐལ། / མང་ཞུང་ / མཉམ་ཐུབ་འབབ་ནི། / ཏའེ། / རང་སྐལ། / ཐུབ་ཐྱོད་ནི། / ས་སོར་འཕྱལ་ནི། / ཐོང་ཆུགས། / ཐོངམ། / ཐོབ་ཆ / ཐོབ་སྐལ། / འཁོར་ཐྱོན་བའི་ཚོགས། / ཚད། / ཡོངས་ཐྲོགས / གཞན་ལ་ཆགས་ནི། / འཁོར་ཐྱོན་བའི་ཚོགས། ཕྱོགས། / ཡན་ལག ཆ་ནས། / ཡན་ལག ཆ་ཕྱེན

ཀཻལ্ལཀ
kaælalaka

བཙམ་ཚན། / དཔྱ་སྐལ། / ཆ་ནས། / ཆགས་ཏམ། / ཕྱམ་ཕྱིམ། / དམ་དུམ། / ཐོན་གར་ཀྱི་འཁོར་ཛེད། / བཙོམ་ཆེ་ཐོང་ནི། / ཏ་དུམ། / དུམ་ཀུ / བགོ་སྐལ། / བགོ་ཏེ། / བགོ་བཤད། / བགོ་བཤད་ཆུབ་ནི། / ཐོར་ཚོགས་ནི། / ཤལ་ཤུ / ལྷ་ཤལ། / མང་ཞུང་ / མཉམ་ཐུབ་འབབ་ནི། / དཔེ། / རང་ཤལ། / ཐུབ་ཐྱོད་ནི། / ས་སོར་འཕྱལ་ནི། / ཐོང་ཆུགས། / ཐོངམ། / ཐོབ་ཆ / ཐོབ་ཤལ། / འཁོར་ཐྱོན་བའི་ཚོགས། / ཚད། / ཡོངས་ཐྲོགས / གཞན་ལ་ཆགས་ནི། / འཁོར་ཐྱོན་ཕྱོགས། / ཡན་ལག ཆ་ནས། / ཡ

ཌཱནའིཾམ
daænavaīma

བཙམ་ཚན། / དཔྱ་སྐལ། / ཆ་ནས། / ཕྱམ་ཕྱིམ། / དམ་དུམ། / ཐོན་གར་ཀྱི་འཁོར་ཛེད། / བཙོམ་ཆེ་ཐོང་ནི། / ཏ་དུམ། / དུམ་ཀུ / བགོ་སྐལ། / བགོ་ཏེ། / བགོ་བཤད། / བགོ་བཤད་ཆུབ་ནི། / ཐོར་ཚོགས་ནི། / ཤལ་ཤུ / ལྷ་ཤལ། / མང་ཞུང་ / མཉམ་ཐུབ་འབབ་ནི། / དཔེ། / རང་ཤལ། / ཐུབ་ཐྱོད་ནི། / ས་སོར་འཕྱལ་ནི། / ཐོང་ཆུགས། / ཐོངམ། / ཐོབ་ཆ / ཐོབ་ཤལ། / འཁོར་ཐྱོན་བའི་ཚོགས། / ཚད། / ཡོངས་ཐྲོགས / གཞན་ལ་ཆགས་ནི། / འཁོར་ཐྱོན་ཕྱོགས། / ཡ

ཧཱ་ཝ་ལཱ
havaula

བཙམ་ཚན། / དཔྱ་སྐལ། / ཆ་ནས། / ཕྱམ་ཕྱིམ། / དམ་དུམ། / ཐོན་གར་ཀྱི་འཁོར་ཛེད། / བཙོམ་ཆེ་ཐོང་ནི། / ཏ་དུམ། / ཏ་ཡ་ཀ / ཏ་ཡ་ཀ / ཏ་ཡ་ཀ

කෙලින්ම

kaelainama

འབབ་ཞིག / བར་ཚད་མེད་པའི / ཅིག་རང་ / དཀྱོ / དཀྱོ་རང་ / དེ་ཁ་རང་ / དེ་མ་ཐག་ཏु / བདེན / བདེན་པ / འདི་གི་ཉེ་མར་ / འདི་གི་ཕྱི་མ་རང་ / འདི་རང་ / འདི་འཕྲོ་ལས་རང་ / ཏང་པོ / ཏང་པོ / ཏང་པོར་ / འཕོལ་མེད / ཁྱུན་ཚད་མེད་པའི / ཉིང་སང་ས / འཇམ་ཉོང་ཏོ / སྨོན་མེད / ལངས / རིས་བདེན / བོས་ལྡན / བོས་པ / རན་པ / ཐང་ཀུན / ཀུན་ཏུ / ཐོབ་དགང་ / ཐང་ཏང་ཏु / ཐང་ཐང་མ / ཀྱེད་ཏང / ཀུན་ཏུ / ཐོབ་ཏང་ / ཐང་ཐང་ཆེ / ཚར་ཁ / ཚད་ཀར / ཚད་ཀ

ཉིད

ucaita

འབབ་ཞིག / བར་ཚད་མེད་པའི / ཆ་འཇོག་ཅན / ཅིག་རང་ / དཀྱོ / དཀྱོ་རང་ / བདེན / བདེན་པ / འདི་རང་ / ཏང་པོ / ཏང་པོ / ཏང་པོར་ / འཕོལ་མེད / ཁྱུན་ཚད་ལྡན་པའི / ཁྱུན་ཚད་མེད་པའི / ཉིང་སང་ས / ལངས / ལེགས་ཕོམ / རིས་བདེན / ངོ་མ / བོས་འབབ་ཡོངས་པའི / བོས་ལྡན / བོས་པ / བོས་ཤིང་འཚམས་པའི / རན་པ / རན་ཏོག་ཏོ / ཐང་ཀུན / ཐོབ་དགང / ཐང་ཏང་ཏु / ཐང་ཐང / ཐང་ཐང / ཚར་ཁ / ཚད་ཀ

ནམྱུཏ

namauta

འབབ་ཐུང་ར / དཀྱོ / ཏ་ཁྱུན / དེ་འབབ་ཕུད / དེ་ཐེ་ཅིན་ཐུང / དེ་ཐེ་ཅིན་ཐུང / དེའི་རིང / ཀུ་དེ་ཐེ་ཅིན་ཐུང / ཀུ་དེ་ཐེ་ཐུང / ཁྱུན་ཐུང་ཀྱི་ཐུ / ཅིན་ཐུང / ཅིན་ཐུང་ཙམ / ཅིན་ཏེ་འབབ་ཐུང / ཅིན་ཏེ་འབབ་ཐུང / ཅིན་ཏེ་འབབ་ཐུང / ཇི་ཆུར་ཡང / ཏིང་ར་ནི་ཅིན་ཐུང་ར / ཐུང་ཐུ / བཟའ་ཐུང་ར

དཀྱོ་ཁུན་ཚོད

da to tsün tsö

adv

ལබාගත්

labaāgata

ཐུང་བོཊགས་ཀ / ཏ་ཁྱོ་ཁུན་ཚོད / ཏ་ཁུན / དེ་ལས / གཡས / ཀ / ཀྱེས / ཏན་ལས / ནས / ཉེ་འབདས / ཡིས / ཟུར་ཀ

ඉවතට

ivataṭa

ཐུང་བོཊགས་ཀ / ཕྱི་ཙ་ལྷ / ཕྱི་ཙར / ཏ་ཁྱོ་ཁུན་ཚོད / ཏ་ཁུན / དེ་ལས / གཡས / ཀ / ཀྱེས / བཏུང་དེ / ཙར / ཀྱེས / ལས / ལྷ / ཏན་ལས / ནས / ཉེ་འབདས / ཡིས / ཟུར་ཀ

දක්වා

dakavaā

ཐུང་བོཊགས་ཀ / ཐྱོགས་ལྷ / ཐྱོགས་ལྷ / ཏ་ཁྱོ་ཁུན་ཚོད / ཏ་ཁུན / དེ་ལས / བསྐང་ལྷ / གཡས / ཀ / ཀྱེས / བཏུང་དེ / ཟླབས / ཙ་ཁུག / ཙ་ཁུག / ཙ་ཁ / ཀ / ཀྱེས / ལ་ཕོགས་པ་བཟླམ / ལས / ལྷ / ཏན་ལས / ནས / ཉེ་འབདས / ལྷག་ལྷ་ཕོགས / ཐོག་ལྷ / ཁུན / ཁུན་ཚོད / ཡར་ཐྱོགས་ཀྱེས / ཡར་ཐྱོགས་ཤ / ཡིས / ཟུར་ཀ / གནས་གཞི་ཁྱོན་པའི་ཐུ་ངང་འབ ྲེ་ལ་བའི་ཚོག་ཐང་ལྷ་འཇགས་ངེ་ཡེར་ན་ ཐྱོགས་ཤ

සිට

saiṭa

ཐུང་བོཊགས་ཀ / ཏ་ཁྱོ་ཁུན་ཚོད / ཏ་ཁུན / དེ་ལས / གཡས / ཀ / ཀྱེས / ཏན་ལས / ནས / ཉེ་འབདས / བཏེན་ཏེ / ཡིས / ཟུར་ཀ

සඳහා

saṅdahaā

ཐྱོགས་ལྷ / ཏ་ཁྱོ་ཁུན་ཚོད / ཏ་ཁུན / དེ་ལས / ཙ་ཐུག་ལྷ / ལྷ / ནན་ལས / ཁུན / ཁུན་ཚོད

බැහැරවන

baæhaæravana

ཐུང་བོཊགས་ཀ / ཏ་ཁྱོ་ཁུན་ཚོད / ཏ་ཁུན / དེ་ལས / གཡས / ཀ / ཀྱེས / བཏུང་དེ / ཙར / ཀྱེས / ལས / ལྷ / ནན་ལས / ནས / ཉེ་འབདས / ཡིས / ཟུར་ཀ

දැ.ඉ.ය.

da to yang

adv

නිහඬව

naihaṅḍava

ཏ་ཁྱོ / ཏ་ཁྱོ་ཡང / ཏ་ཁུན / བདེ་སྐྱིད་ཅན / དེ་སྐྱིད་ཀྱི་རང་བཞིན / དེའི་རིང / ཐུ་མེད་པའི / ཉིང་ཐུ་ལ་རང / ཡིན་ཐུང / ཁང་ལས་ཐལ་ནི / ཐུང་མེད་པའི / ཙུ་ཡིས་ས / ཐུག་པར / ཐུར་ནི་མེད་ཡ / ཅག་ཏོ་ཀ / ཞེ་བདེ་ལྡན་པའི / ཞེ་བདེའི་རང་བཞིན / ཞེ་ཁང་ཀྱི / ཞེ་ཁ

තවමත්

tavamata

ཏ་ཐུང / ཏ་ཁྱོ / ཏ་ཁྱོ་ཡང / ཏ་ཁུན / དེ་འབབ་ཕུ་ད / དེ་ཐེ་ཅིན་ཐུང / དེ་ཐེ་ཅིན་ཐུང / བདེ་སྐྱིད་ཅན / དེ་སྐྱིད་ཀྱི་རང་བཞིན / དེའི་རིང / དེ་ཁ་ན་ལ / ཐུ་མེད / འཛིལ་བ་མ་འབབ་བ / ཀ་དེ་ཐེ་ཅིན་ཐུང / ཀ་དེ་ཐེ་ཐུང / ཉིང་ཐ་ལ་རང / ཡིན་ཐུང / ཡིན་ཐུང / ཡིན་ཐུང་ར་ར / ཡིན་ཏེ་འབབ་ཐུང / ཡིན་ཏེ་འབབ་ཐུང / ཡིན་ཏེ་འབབ་ཐུང / འཇམ་ཅན་ཐུ་ནི / ཐེ་ཁ་ཡང / ཀུ་ལ་ལ / ཐུ་ལ / ཁ

නැවත

naævata

ཏ་ཐུང / ཏ་ཁྱོ / ཏ་ཁྱོ་ཡང / ཏ་ཁུན / དེ་འབབ་ཕུ་ད / དེ་ཐེ་ཅིན་ཐུང / དེའི་རིང / ཀ་དེ་ཐེ་ཅིན་ཐུང / ཀ་དེ་ཐེ་ཐུང / ཉིང་ཐ་ལ་རང / ཡིན་ཐུང / ཡིན་ཐུང་ར་ར / ཡིན་ཏེ་འབབ་ཐུང / ཡིན་ཏེ་འབབ་ཐུང / ཡིན་ཏེ་འབབ་ཐུང / ཁང་ལས་ཐལ་ནི / ཐ་ལ་ཡང / ཐ / ལ

සාමකාමී

saāmakaāmaī

ཏ་ཁྱོ / ཏ་ཁྱོ་ཡང / ཏ་ཁུན / བདེ་སྐྱིད་ཅན / དེ་སྐྱིད་ཀྱི་རང་བཞིན / དེའི་རིང / ཉིང་ཐ་ལ་རང / ཡིན་ཐུང / ཁང་ལས་ཐལ་ནི / ཐ་ལ་ཡང / ཐ / ལ / ཐ་ལ / ཐ / ཐ / ལ / ཐ / ཐ / ལ / ཐ / ཐ /

ཨུལ།

maula

དར་ཚོར་བང་ / དེ་ཁ་རང་ / དེ་མ་ཐག་ཏུ / འདི་གི་ཉེ་མ་རང་ / འདི་གི་ཤུལ་མ་རང་ / འདི་འཐོ་ལས་རང་ / ཐུག་ཕོས། / ཀ་དེ་མཐོན་མཐོན། / མཐོན་ལ་ཐུག / མཐོན་ལ་ཐུག / མཐོན་ལ་ཁར / མཐོན་ལ་ཁར / ཉ་ལ་ཚ་ / ཉེ་མ་ཐེ / ཉེ་ལ་ལ / ཁ་ཤད་ཏུ་ནས་ནས / ངོ་མ / ཇེག་ལས་ཀྱི / ཁ་ལས་ / ཤད་ཀ་ཐ / ཤ་ཁ / ཤ་ཁ / ཤ་ཁ / ཐ་ལ / ཤ་ཁ / ཤ་ཁ / ཤ་ཁ

དཀའ་ལས་སྦྱང་ནི། *verb*

kawa ché ni

কমিকরু

kamakarau

སྒྲང་ལྷ / སྒྲང་ལྷ་འབབ་ནི / འཕྲས་ཏ / ཐྲ་བ / དཀའ་ལས་སྦྱང་ནི / ལྷ / ལྷ་འབབ་མི / ལྷ་འབབ་ནི / ལྷ་ཐྲ་འཛིན་ནི / ལྷ་ཤས་ཡོངས་པའི་ལྷ / ལྷ་གཡོགས / ལྷ་གཡོས / ལས་མི / རྟ་འགེངས་ནི / བརྟོན་འགྲུས་བསྒྲིང་ནི / གཡོག་རྒྱབ་ནི / ལྷ་གཡོག ཐྲལ་འཕྲས

ৱะঢত

vaæḍaṭa

སྒྲང་ལྷ / སྒྲང་ལྷ་འབབ་ནི / འཕྲས་ཏ / ཐྲ་བ / དཀའ་ལས་སྦྱང་ནི / ལྷ / ལྷ་འབབ་མི / ལྷ་ཐྲ་འཛིན་ནི / ལྷ་གཡོགས / ལྷ་གཡོས / ལས་མི / རྟ་འགེངས་ནི / བརྟོན་འགྲུས་བསྒྲིང་ནི / གཡོག་རྒྱབ་ནི / ལྷ་གཡོག ཐྲལ་འཕྲས

কাৰ্যালয়

kaārayaālaya

སྒྲང་ལྷ / སྒྲང་ལྷ་འབབ་ནི / ཟླས་གར་འཁྱབ་ནི / འཕྲས་ཏ / ཐྲ་བ / དཀའ་ལས་སྦྱང་ནི / ལྷ / ལྷ་འབབ་མི / ལྷ་འབབ་ནི / ལྷ་ཐྲ་འཛིན་ནི / ལྷ་ཤས་ཡོངས་པའི་ལྷ / ལྷ་གཡོགས / ལྷ་གཡོས / ལས་ཁྱབ / ལས་མི / ཟླུས་ལངས་ནི / ཟླ་ཕ་ལངས་ནི / ཟླ་ཕ་ལངས / ཟླ་ཐ་ལངས / ལ་ཁ / ཟླ་ཕ / ལ་ཁ / ཟླ་ཕ / ལ་ཁ / ཟླ་ཕ

කුඩා

kauḍaā

ཚ་ཙི་ཁིག་སྒེ / རྒྱང་ཀུ / དོན་རྒྱང་གི / སྒྲ་གཏངས་དམའ་བ / བསྒྲས་བསྒྲས / བསྒྲས་པའི / བསྒྲས་ཚོག / ཏུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ / ཏུམ་གྱ་ཁིག་སྒེ / གཡ་མི་ཆེ་བའི / གཡ་གནད་རྒྱང་ཀྱའི / གཡ་གནད་རྒྱང་བའི / དགོན་ཏུགས / དགོན་ཏེ / མ་ལངས / མ་ལང་བར / ཁྱང་ཁྱང་ / ཁྱང་གུ་ཁིག་སྒེ / ཁྱང་བ / སེམས་རྒྱང་ / ཐག་ཐུང་ཀུ / མཐོ་ཚད་ཐུང་ཀུ / ཐུ་བ / ཙ་རྒྱང་བའི / ཚབས་རྒྱང་གི / ཐུང་ཀུ / བཏགས་མ་ལངས / བཏགས་ཐག་ཐུང་ཀུ / བསྒྲས་ཚོག ངན্ডངས་ཐུང་ཀུ

කපා

kapaā

ཀུ་ཆེ་དགས / ཀུ་ཁྱོན / རྒྱང་རིང / ཅ་ཙང་རྒྱང་ཀུ / དགོན་ཏུགས / གནས་མེད་པ་མེད་རྒྱང་ཀུ / མཐའ་ཐུར / ཐག་རིང / ཐག་རིང་ས་ / ཐག་རིང་བའི / ཁུངས་ཁ་ཆེ་ལངས / ལ་ལ

නොවැදගත්

naeāvaædagata

ཚ་ཙི་ཁིག་སྒེ / རྒྱང་ཀུ / དོན་རྒྱང་གི / དོན་མེད / སྒྲ་གཏངས་དམའ་བ / བསྒྲས་བསྒྲས / བསྒྲས་པའི / བསྒྲས་ཚོག / ཏུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ / ཏུམ་གྱ་ཁིག་སྒེ / གཡ་མི་ཆེ་བའི / གཡ་གནད་རྒྱང་ཀྱའི / གཡ་གནད་རྒྱང་བའི / ཁུངས་མེད / དགོན་ཏུགས / དགོན་ཏེ / མ་ལངས / མ་ལང་བར / ཁྱང་ཁྱང་ / ཁྱང་གུ་ཁིག་སྒེ / ཁྱང་བ / སེམས་རྒྱང་ / ཐག་ཐུང་ཀུ / མཐོ་ཚད་ཐུང་ཀུ / ཐུ་བ / ཙ་རྒྱང་བའི / ཚབས་རྒྱང་གི / ཐུང་ཀུ / བཏགས་མ་ལངས / བཏགས་ཐག་ཐུང་ཀུ / བསྒྲས་ཚོག ངན্ডངས

དགོན་དྲགས་སྒེ *adv*

kön drak bé

කලාතුරකින්

kalaātaurakaina

ངུས་ཐུན་མེད་པའི / ཕེས་ཤུགས་ཁྱང་བའི / བཀྲ་ལམ / བཀྲ་ལམ་རེ / སྨན་ལ་སྨན་པར་རེ / དགོན་ངོག་ / དགོན་ངོག་ལྟེ / མ་འཚོ / ཁྱང་ངོག / ཁྱང་ཁྱང་ལྟ / རེ་ཁིག་སྨན་པ / ཤ་ཆུ་ཤུ / འཚོ་ཐུང་ཆུ་ཤུ / འཚོ་པ་ལྟ་མ་བཅོམ

དགོན་ནི *verb*

kön ni

හිඟය

haiňgaya

ཚང་པ / དགོན་ངོག / དགོན་ནི / དགོན་པ / མ་ལངས / མེད་ནི / མེད་པ / ཞན་ནི

හිඟයක්

haiňgayaka

ཚང་པ / དགོན་ངོག / དགོན་ནི / དགོན་པ / མ་ལངས / མེད་ནི / མེད་པ / ཞན་ནི

དགོན་པ *noun*

kön pa

හිඟය

haiňgaya

ཚང་པ / དགོན་ངོག / དགོན་ནི / དགོན་པ / མ་ལངས / མེད་ནི / མེད་པ / ཞན་ནི

හිඟයක්

haiňgayaka

ཚང་པ / དགོན་ངོག / དགོན་ནི / དགོན་པ / མ་ལངས / མེད་ནི / མེད་པ / ཞན་ནི

དགོན་ *noun*

མཆོག

གཅོས་གནང་བའི་སྐོབ་དཔོན

kön chok gi nangwé lop pön

වක්තෘ

vakataṛ

ཙ་ཚིའི་སྟོན་པ / དགོན་མཆོ

ཀ་གཅོས་གནང་བའི་སྐོབ་དཔོན / ལྷང་བསྟན་གནང་མི / རྒྱ་ཅུ་མཁན / མངོན་ཤེས་མཁན / སྟོན་པ

දිවැසිවරයා

daivaæsaivarayaā

ཙ་ཚིའི་སྟོན་པ / དགོན་མཆོ

ཀ་གཅོས་གནང་བའི་སྐོབ་དཔོན / ལྷང་བསྟན་གནང་མི / རྒྱ་ཅུ་མཁན / མངོན་ཤེས་མཁན / སྟོན་པ

དཀྱིལ *noun*

kyil

හදවත

hadavata

དོན་ཉིང / ཉིང / ཉིང་ནུགས་དམར་པོ་ཡོད་པའི་ཅུས / ཕྱི་མས་ལེགས / ངལ་ཤ / སྙིང / སྙིང་རྩེ / སྙིང་སྟོབས / ལེགས / བཟློ་ལེགས / དབུས / ཐུག / ཐུ་ཚ

དཀྱུས་མའི *adj*

kyü mé

සරල

sarala

བསྒྲས་བསྒྲས / ཆུ་ཐང / ཆུས་སྟོས་མེད་པའི / འཇམ་པ / འཇམ་པའི་གནས་སྟངས / འཇམ་ལམ / འཇམ་ལམ / འཇམ་ཏོང་ངོ / འཇམ་ཏོང་ངོ་བཟོ་ནི / མགས་པ་རང་མེན་པ / དཀྱུས་མའི / ཐོ་དམན་པ / ཁྱེད་ཆུང / ཉམ་ཆུང / ས་ཐང / ཐང / སྟོས་མ་ཆེ་བའི / གཞི་ཀྱང་གི

සුපුරුදු

saupauraudau

ཚ་ཏྲ་གི / ཚ་ཏྲ་ཅ་ལྟགས་ཀྱི / ཐྲི་མཐུན་ཀྱི / ཐྲི་བར་ཏང / ཐྲི་བ་བཏང་གི / ཐོ་ལྟགས་གཞིས་ཀྱི / ཐྲེག་གི / འཛོ་ལྟགས / ངུས་ཐུན་ཀྱི / ཁྱབ་ཆེ་བའི / དཀྱུས་མའི / ལྟགས་ཐོ་ལ / ལྟགས་བཞིན་དུ / ལྟགས་བཞིན་ཀྱི / གཞིས་ཆ་རའི / ལྟགས་ཐུ་ཚ / ལྟགས་བཞིན་ཀྱི / གཞིས་ཆ་རའི / ཕལ་པ / ཕན་ཐུན / རང་བཞིན་ཀྱི / ཁྱན་ཐྲི་ཐྲི / ཁྱན་ཟླག་ཏ / མཐུན་མོང་གི / གཞུང་ཀྱང་གི

පොදු

paeādau

ཚ་ཏྲ་གི / ཚ་ཏྲ / ཐུ་ཚ / ཐྲི་ཐ / ཐྲི་ཐ / ཐྲི་ཐ / ཐ / ཐ /

དགེ་བཅོས་འབད་ནི། *verb*

dak chö bé ni

নিবැরদি

naiværadai

འབའ་ཞིག / བར་ཚད་མེད་པའི / ཅིག་རང་ / བཅོ་ལ / བཅོ་ལ་རྒྱབ་ནི / ད་ལྟ་ / ད་ལྟ་རང་ / དགེ་དཔྱད་རྒྱབ་ནི / དགེ་བཅོས / དགེ་བཅོས་འབད་ནི / བདེ་ཏོག་ཏུ / བདེན / བདེན་པ / འདི་རང་ / ཏག་ནི / ཏང་པོ / ཏང་པོ / ཏང་པོར་ / འཛོལ་མེད / རྒྱུན་ཚད་མེད་པའི / ཐུན་བཅོས / ཉིང་སང་ས / འཛམ་ཏོང་ཏུ / དཀའ་ངལ་བསལ་ནི / སྟོན་མེད / སྟོན་བསལ་ནི / ལངས / མེག་ས་བཅོས་འབད་ནི / མ་འཛོལ་བ / དམིགས་བསལ་ཏུས་ཚོང་ / ངེས་བདེན / ངེས་གཏན / ངོ་མཚ / ནོར་བཅོས / ནོ

পরিশোධনය

paraiśaeādhanaya

དགེ་བཅོས་འབད་ནི / ཐུན་བཅོས་འབད་ནི / བསྒྲུར་བཟོ་འབད་ནི / ཐོན་ཐུང་འབད་ནི / ཡོངས་ཤུར་ནི / ཁུན་དགེ་རྒྱུད་ནི

དགེ་སྦྱང་ *noun*

dak nang

দැকම

daækama

འཚར་སྦྱང་ / འཚར་གཤེ / དགེ་སྦྱང་ / ཐྲུང་ལས / འཐྲུང་ས / ལས་ངོན / སྦྱང་འཚར / སྦྱང་བརྟན / སྦྱང་རིས / སྦྱང་གཟུགས / ཉམས་སྦྱང་ / ཕུགས་འཚར / ས་ཆའི་མཚོང་སྦྱང་ / ས་གོངས / མཚོང་སྦྱང་ / མཚོང་ཤུགས / ཁྲོས་ཤུགས / ཁྲོས་འབད

དགེ་ས *noun*

gak pa

পঠরশনয

paraśanaya

ངོས་ཀ / ངོས་ཀ་བགོང་ནི / འཇི་ནི / འཇི་ཚད་ཀྱི་ནི / ཏི་བ་དཔྱད་ནི / དགེ་ས / དགེ་ས་ཀ་ནི / ངོས་བཏོང / ངོས་འདོད / ངམ་ངམ / ངམ་ཕྱན / ངམ་ཕྱན་ནི / ངོས་ལེན / ངོས་ལེན་ནི / ཁ་ཆེ / ཁ་ཆེ་བཟླུང་ནི / རེ་བ / རེ་བའི་ངོན / ཞེམས་དང་འཁྱོལ་ནི / ཞེམས་དགའ་བསྟུག་ནི / གསོལ་འདེབས / གསོལ་ལྷ་བཏབ་ནི / ཞི་ཚོམ / ཡིད་

অহনান

ahanana

འཇོད་ཆགས / འཇོད་ཆགས་ལོང་ནི / འཇོད་པ / འཇོད་པའི་ངོན / ངོས་ས / ངོས་ས་ཀགོད་ནི / འཇི་ནི / ཏི་ཚད་ཀྱི་ནི / ཏི་ཀ་དཔྱད་ནི / དགེ་ས / ངོས་ལ / ངོས་ལ་ཀ / ངོས་ལ་ཀ་ཁ / ངོས་ལ / ངོ་ཚོ / ངོ་ཚ / ངོ་ཚ་ཁ / ངོ་ཚ་ཁ / ངོ་ཚ / ངོ་ཚ / ངོ་ཚ

དགའ་ཏོག་ཏོ། *adj*

ga tok to

ཨ་ལྷོ་ཀ་ཝཏ།

ālaeākavata

ཨ་ཝོ་རེ / ཚུང་ཀུ / མངར་བས་ཅན། / བསྲུས་བསྲུས། / འཇུམ་ངོ་སྒོམ་ཅེ / དགའ་ཁྱམས་ཅན། / དགའ་ཏོག་ཏོ / འཇམ་སུ / འཇམ་ཏོང་ཏོ / ཕྱིང་མེད་པ / དཀར་མདངས་ཅན། / བཀྲག་ཚ་ངན་གྱས། / ཐུ་ཥོ / ལེགས་ཁོམ / ཐོ་ཐོས་ཅན། / ཝེ / ཝེ་བང་ཐོག་ཐུ་ཀ / ཝེ་བོད / ཁྱམས་དགའ་བའི / གཞིད་ཐུན་ཨིག / ཁྱང་ས / བོད / བོད་ཚེམ་ཆེ / བོད་མངའ་ཐང / བོད་ཆུན་བསྡུས་ཀི / བོད་གསལ་པ་ནི / བོད་ཤར་བ / ཐུར་ནི / རིག་པ་ཚ་ངན་གྱས / བདེག་ཅི / ཚོས་གཞིའི་བཀྲག་ཐུ་ཀ / ཡང་འཕྲོས་འཕྲོས / ཡང་

ཥ་ཝ་ཊ་ཡེ།

savaragayae

དགའ་ཏོག་ཏོ / དགའ་ཐོ་ཚེའི / དགའ་བའི / ཐུ / ཐུ་ཡུས / ཐུ་ཡུས་ཀྱི / གཞན་པ / གཞན་བའི / མཚོ་རིས / ཞིང་ཁམས / ཞིང་ཁམས་འདུ་བའི / ཞིང་ཁམས་ཀྱི

ཞ་ཏཱ་ཏ།

satauṭau

འཕོད་ཆགས / འཕོད་པ / འཕོད་པའི་ངོན / འཕེ་ཞི / དགའ་ཏོག་ཏོ / དགའ་བའི / དགོས་འཕོད / ཕྱི་ཁ་ཟླས་ཅན། / ཁ་ཕྱེ / ཕྱིང་ཁམས་ཅན། / ཐོ་ཐོ་ཐུན་ཅན། / ཁམས་དགའ་བའི / ཁོར་ཡུག་ཅན། / ཁམས་ཁ་ལས / ཁ་པ་ཅེ / ཁ་ཕའི་ཆེ / ཁ་ཕའི་ངོན / ཁ་ཕའི་ཁ / ཁ་ཕའི་ཁ / ཁ་ཕའི་ཁ / ཁ་ཕའི་ཁ / ཁ་ཕ / ཁ་ཕ / ཁ་ཕ

དགའ་འཛུམ noun
ga dzum

සිනහව

sainahava

འཛུམ / དགའ་འཛུམ / དགའ་འཛུམ་སྟོན་ནི / ཞལ་འཛུམ / ཞལ་འཛུམ་སྟོན་ནི

དགའ་འཛུམ་སྟོན་ནི verb
ga dzum tön ni

සිනහව

sainahava

འཛུམ / དགའ་འཛུམ / དགའ་འཛུམ་སྟོན་ནི / ཞལ་འཛུམ / ཞལ་འཛུམ་སྟོན་ནི

དགའ་རོལ noun
ga röl

ආදර

ādara

འཚར་སྡུང་ / འཚར་བྱུང་ / མཛའ་ཕྲུན / དགའ་རོལ / དགའ་བརྩེའི་ཉམས / རྩོག་འཚར་ཀྱི / རྩོག་སྡུང་ / བརྩེ་དགའ / བརྩེ་དགའི / བརྩེ་དགའི་སྡུང་

དགའ་ཤོས་མ noun
ga shosam

ཨ་ལཱུམ

ælauma

ཚགས་སེམས / དགའ་མེ / དགའ་ནི / དགའ་སེམས / དགའ་ཤོས་མ / དགའ་བ / དགའ་ཤ་ཚོར / ཐུམས་བཅུ / ཐུམས་བཅུ་འབད་ནི / བློ་གཏུང་ / རྩེ་མོའི་སྒོས་སྒྲགས་མ་ཐོབ་པ / བརྩེ་བ

པེམ་ཝཏཱ

paemavataā

ཨ་ཅོས་དགའ་ཅོས / དགའ་མེ / དགའ་ཤོས་མ

ආලය

ālaya

ཚགས་སེམས / དགའ་མེ / དགའ་སེམས / དགའ་ཤོས་མ / དགའ་བ / དགའ་ཤ་ཚོར / ཐུམས་བཅུ / བློ་གཏུང་ / ཐུ་ཅ ེ་མོའི་སྒོས་སྒྲགས་མ་ཐོབ་པ / བརྩེ་བ

සෙනෙහස

saenaehasa

ཚགས་སེམས / དགའ་མེ / དགའ་ནི / དགའ་སེམས / དགའ་ཤོས་མ / དགའ་བ / དགའ་ཤ་ཚོར / ཐུམས་བཅུ / ཐུམས་བཅུ་འབད་ནི / བློ་གཏུང་ / རྩེ་མོའི་སྒོས་སྒྲགས་མ་ཐོབ་པ / བརྩེ་བ

དགའ་སེམས noun
ga sem

ආලය

ālaya

ཚགས་སེམས / དགའ་མེ / དགའ་སེམས / དགའ་ཤོས་མ / དགའ་བ / དགའ་ཤ་ཚོར / ཐུམས་བཅུ / བློ་གཏུང་ / ཐ ེ་མོའི་སྒོས་སྒྲགས་མ་ཐོབ་པ / བརྩེ་བ

ආදරය

ādaraya

ཚགས་སེམས / དགའ་མེ / དགའ་ནི / དགའ་སེམས / དགའ་ཤོས་མ / དགའ་བ / དགའ་ཤ་ཚོར / ཐུམས་བཅུ / ཐུམས་བཅུ་འབད་ནི / བློ་གཏུང་ / རྩེ་མོའི་སྒོས་སྒྲགས་མ་ཐོབ་པ / བརྩེ་བ

සෙනෙහස

saenaehasa

ཚགས་སེམས / དགའ་མེ / དགའ་ནི / དགའ་སེམས / དགའ་ཤོས་མ / དགའ་བ / དགའ་ཤ་ཚོར / ཐུམས་བཅུ / ཐུམས་བཅུ་འབད་ནི / བློ་གཏུང་ / རྩེ་མོའི་སྒོས་སྒྲགས་མ་ཐོབ་པ / བརྩེ་བ

དགའ་སྐྱེ noun
ga kyi

සතුට

satauṭa

སྡུག་པ / དགའ་སྐྱེ / དགའ་ཉམས / དགའ་སྤྲོ / དགའ་ཐུང་བ / དགའ་སྤྲོ་ཐུང་བ / དགའ་བ / སྐྱེ་ཉམས / ཤོང་ས་སྡུག་ / སྤྲོ / སྤྲོ་ཉམས

དགའ་སྟོན noun
ga tön

හේතුව

haetauva

བཅུག་ནི / ཏོན་དཀ / ངོ་སྤྲདས / ངོ་ས་ཚོད / མཚང་སྟོན / དགའ་སྟོན / གོ་སྤྲདས / དགོས་པ / ཐུ་ཏོན / ཐུ་ཀྱེན / ཐུ་ཀྱེན་འབད་ནི / ཐུ་མཚན / སྤྲས / ཀུན་ཐོང་ / དམིགས་ཏོན / གནད་ཏོན / ཏོན་དཀ ཐུ / ཏོན་དཀ གནད་ཏོན / ཇེས་བསགས ནས་བཏོད

සැමරුම

saæmarauma

ངོ་ས་སྟོན / དགའ་སྟོན / ཉེན་འཛིལ / བརྗེས་ཐང

පකෂය

pakaṣaya

ཕྱིད་ཏོན་ཚོགས་པ / གསོལ་སྟོན / ཚོགས་པ / ཟས་སྟོན / ཤོ་ཙལ ཐེ་ཚན / ངོ་ས་སྟོན / དགའ་སྟོན

කානිවල්

kaānaivala

ཀཱཎཻ

uḷaela

ངོ་ས་སྟོན / དགའ་སྟོན / གསོལ་ལ་སྟོན

අනතුර

anataura

ངོ་ས་སྤྲས / ངོ་ས་ཚོད / མཚང་སྟོན / དགའ་སྟོན / ངོ་སྤྲས / དགའ་ངལ / སྤྲས / ཆུན / གཅོད་ཉེན / ཉེན་པ / ཉེན་འཛུལས / ཏོན་དཀ ཐུ / ཏོན་ཐུ

පාරිශවය

paāraśavaya

ངོ་ས་སྟོན / དགའ་སྟོན / ཕྱིད་ཏོན་ཚོགས་པ / གསོལ་ལ་སྟོན / ཚོགས་པ / ཟས་སྟོན / ཤོ་ལས ཐེ་ཚན

අවසථාව

avasathaāva

ངོ་ས་སྤྲས / ངོ་ས་ཚོད / མཚང་སྟོན / དགའ་སྟོན / ངོ་སྤྲས / སྤྲས / ཉེན་པ / ཐུལས་ལེགས་ཐེས་ངལ་ / ཏོན་ངལ ཐུ / ཏོན་ངལ ཐུ

དགའ་ཐུ་ལམ་ལྷོར noun
ga duk lam khyer

එන්ඩියුරන්ස්

enaḍaiyauranasa

དགའ་ཐུ་ལམ་ལྷོར / ཐུ་ཐག་རིངས་མ / བཟོད་པ / བཟོད་ས་ན

ඉවසීම

ivasaīma

དགའ་ཐུ་ལམ་ལྷོར / ཐུ་ཐག་རིངས་མ / བཟོད་པ / བཟོད་བསན

དགའ་ཏྲོ noun
ga tro

විද්යුතය

vaidayautaya

དགའ་ཏྲོ / ཐུན་ཀ

සෞපානයක්

saeāpaānayaka

ཨར་ཤ་བཀྲ་ནི / འབག་ཐྲེན་ནི / འདེད་སྒྲེལ / འདེགས་པ / འདྲེན་ཐུས / དགའ་ཏྲོ / དགའ་ཏྲོ་འཚུང་ནི / ཐུམ་འ ཁོར་ནང་ལུ་འབག་ཐྲེན་པའི་དོན / འཚུ་བ / ཡར་འཕར་ནི

විදුලිබල

vaidaulaibala

བང་བསོང་ནི / འབད་བཤུག་ནི / ཁྲོགས་ཀྱུབ / ཐེ / འདོད་ཤུགས / ཟུང་ས་འཚོར / ཐྲེང་ཏྲོ / ཏོ་ཀོ / ཐུན་ཀ / ཏོ་ཀ ཤུགས / དམག་དཔུང་དང་དམག་ཐེ་ཁ་ཏ / ཨེ་ཏང་ཆུལ་ཁལ་ཁ་ཏ / གཤོད་འཚེ / ཆུས་ཤ / ཆུས་ཤུགས / ཐྲེང་ཏྲོ་ལས / ཤུགས / ཐ་ཏ་ཏུགས / ཐྲོ་ལས / ཐྲོ་ལས་ཅན / ཐྲོ་ལས་ཤུགས / ཆ / ཁུལ་ཐྲེང / ངལང་ཆ / ངལང་ཤུགས / ངལང་ཚད / ངལང་བསོང་ནི / ཡོན་ཏན / ངག་ཁལ ངམག་ཅི

ཝི་ནཱ་ཏ vainaeāda
vainaeāda

དགའ་ཏྲོ / དགའ་ཏྲོ་བཟླུང་པ / དགའ་ཏྲོའི་ལས་རིམ / དགོངས་ཐ / ཏྲོ་པ / ཤུགས་ཏྲོ་ཐུང་བ / ཤུགས་ཏྲོའི་ལས་རིམ

ཝི་ཌཱ་ལཱ ulaela
uḷaela

ངོ་ས་ཚོད / ངོ་ས་ཚོད / ཁ་ལོ་ལ

ཨ་ན་ཏ anata
anata

ངོ་ས་ཚོད / ངོ་ས་ཚོ / ཁ་ལ

ཝ་ཌ ulai
vaidaulai

ངོ་ས / ངོ་ས / ཐ ེ ལ ལ ཀ ཀ ཀ / ཐ ེ ལ ལ ཀ ཀ ཀ / ཐ ེ ལ ལ ཀ ཀ ཀ

ཝ་ཌ ulai
vaidaulai

ངོ་ས / ངོ་ས / ཐ ེ ལ ལ ཀ ཀ ཀ / ཐ ེ ལ ལ ཀ ཀ ཀ

ཛཱ ཡ ཝ ཏ ā
jaeāyai

ངོ་ས / ངོ་ས / ཐ ེ ལ ལ ཀ ཀ ཀ / ཐ ེ ལ ལ ཀ ཀ ཀ

ས ཏ ཝ ཏ ā
satauṭa

ཐ ེ ལ ལ ཀ ཀ ཀ / ངོ་ས /

དགའ་བཅུ་ཚོར། noun
gawa tsor

ආලය

ālaya

ཆགས་སེམས / དགའ་མེ / དགའ་སེམས / དགའ་ཤོས་མ / དགའ་བ / དགའཤུ་ཚོར / ཕྱམས་བརྩེ / གླུང་གོར / བརྩེ་གཤང་ / ཇ ེད་མོའི་སྒོབས་སྒྲགས་མ་ཐོབ་པ / བརྩེ་བ

ආදරය

ādaraya

ཆགས་སེམས / དགའ་མེ / དགའ་ནི / དགའ་སེམས / དགའ་ཤོས་མ / དགའ་བ / དགའཤུ་ཚོར / ཕྱམས་བརྩེ / ཕྱམས་བརྩེ་འབད་ནི / གླུང་གོར / བརྩེ་གཤང་ / ཇེད་མོའི་སྒོབས་སྒྲགས་མ་ཐོབ་པ / བརྩེ་བ

ඇලුම්

ælauma

ཆགས་སེམས / དགའ་མེ / དགའ་ནི / དགའ་སེམས / དགའ་ཤོས་མ / དགའ་བ / དགའཤུ་ཚོར / ཕྱམས་བརྩེ / ཕྱམས་བརྩེ་འབད་ནི / གླུང་གོར / བརྩེ་གཤང་ / ཇེད་མོའི་སྒོབས་སྒྲགས་མ་ཐོབ་པ / བརྩེ་བ

සෙනෙහස

saenaehasa

ཆགས་སེམས / དགའ་མེ / དགའ་ནི / དགའ་སེམས / དགའ་ཤོས་མ / དགའ་བ / དགའཤུ་ཚོར / ཕྱམས་བརྩེ / ཕྱམས་བརྩེ་འབད་ནི / གླུང་གོར / བརྩེ་གཤང་ / ཇེད་མོའི་སྒོབས་སྒྲགས་མ་ཐོབ་པ / བརྩེ་བ

དགུ། num
gu

නයින්

nayaina

དགུ / དགུ

නවය

navaya

དགུ / དགུ

නවය

navaya

དགུ / དགུ

නයින්

nayaina

དགུ / དགུ

དགུང་ཚིགས། noun
gung tsik

ආහාර

āhaāra

ཆཀ་ཕྱིན་ནི / བཞུད་ལན་ཀྱི་ཟས / དགུང་ཚིགས / ལ་ཕྱུང / ཉེ་མ་གི་རྒྱ / གསོལ་ཟས / ཟླེ་ར་ནི / ཟླ / ཟླ་དུས / ཟླ་ཕྲན / ཚད་བཟུང་རྒྱ / ཚད་བཟུང་ཟླ་ / ཚད་ལས་ནི / ཟས / ལན་ཟླ / ལན་ཟླ་ཕྲ / ལན་ཟླ་ཕྱིན་ནི

དགེ་དོན་ཚོགས་པ། noun
gé dön tsok pa

පුණ්‍ය

pauṇaya

ཐོགས་རམ་ཚོགས་པ / དགེ་དོན་ཚོགས་པ / ཕྱམས་ལྡིང / ལྷིན་པ / གཏོར་སེམས

དགེ་བ། noun
gewa

කුසලතා

kausalataā

དགེ་བ / ལེགས་པོམ / ལེགས་ཐོན / ཕན་ཡོན / བསོད་ནམས / གཙེང་ས་ཐོན

དགེ་བའི། adj
gewé

ධර්මිෂ්ඨ

dharamaiṣaṭha

སྟོན་བཅང་གི / དགེ་བའི / ལེགས་སྟོང་ཀྱི / ཆང་ཕ་བའི་ང་ཆུལ

དགེ་ཚོགས། noun
gé tsok

පදනම

padanama

དགེ་ཚོགས / འགོ་བཙུགས / འགྲམ / ཆང་གཞི་བྱེ / ཆང་གཞི / གནད་དོན / ཁྱད་ཆགས / ཁ་བ / ཁ་བའི / གཞི / གཞི་ཡང་ / གཞི་ཐུན / གཞི་ལྷུར / གཞི་ལྷ / ཁ་ཕའི / ཁ་ཕ / ཁ་ཕ་ཡིན / ལེགས་ལྡན / ལེགས་ཀུན / ལེགས་ཀ / ལེགས་ཀ་ཀྱི / ལེགས་ཁ / ལེགས་ཁ / ལེགས་ཁ / ལེགས་ཁ / ལེགས་ཁ / ལེགས་ཁ

དགེ་ལྷང་མ། noun
gé long ma

නූනාගේ

naūnagae

ཙར་ནེམོ / དགེ་ལྷང་མ

དགོ་ནི། verb
go ni

ඉල්ලුම

ilalauma

བདེན་བཤད / འདོད་ཆགས་ལོང་ནི / འདོད་པ / དོགས་པ / དོགས་པ་བསོད་ནི / འཛིན་ནི / འཛིན་ཁྱད་ཆུས་ནི / ཏི་བ་ངལ་ནི / དགག་པ / དགག་པ་ཆུས་ནི / དགོས་བཙོད / དགོ་ནི / དགོས་འདོད / དཀའ་ངལ / དཀའ་ངལ་ཐུབ / ཁ་ཐུན / ཁ་ཐུན་གཅང་ནི / མགོ་འདོད / མགོ་འདོད་བསྐྱེད་ནི / མགོ་བསོད / ཁྱོད་ལ་ཁ / ཁ་ཐུན / ཁ་ཐུན་ལ་ཁ / ཁ་ཐུ་ཁ / ཁ་ཐ / ཁ་ཐ / ཁ་ཐ

དགོད་ཐ་སྒྱུར་མི
gö dra gyur mi — **noun**

ཨུග්ධ
maugadha

དགོད་ཐ་སྒྱུར་མི / དགོད་ཐ་སེལ་སི / འཕྲུང་ཁུངས་མེདཔ / སྒེན་ཀོ / སྒེན་ཏ་ཀུགས་ཅན / ཐོ་ཡོས་དམན་པའི / ཐུན་པོ / ཐུན་པོ / ཐུན་པོའི / དཔོན་ཚུ་གི་དོན་ལུ / ཇ་ནི་ས་ཆོ / ཇ་ནི་ས / ཇ་ནི་ས / ཇ་ནི་ས་ཀྱི / ཇ་མ་ཚངས

වික්කට
vaikaṭa

මෝඩකම
maeāḍakama

དགོད་ཐ་སྒྱུར་མི / དགོད་ཐ་སེལ་སི / འཕྲུང་ཁུངས་མེདཔ / སྒེན་ཀོ / སྒེན་ཏ་ཀུགས་ཅན / ཐོ་ཡོས་དམན་པའི / ཐུན་པོ / ཐུན་པོ / ཐུན་པོའི / དཔོན་ཚུ་གི་དོན་ལུ / ཇ་ནི་ས་ཆོ / ཇ་ནི་ས / ཇ་ནི་ས་ཀྱི / ཇ་མ་ཚངས

මෝඩයා
maeāḍayaā

དགོད་ཐ་སྒྱུར་མི / ཐུན་པོ / དཔོན་ཚུ་གི་དོན་ལུ / ཇ་ནི་ས་ཆོ / ཇ་ནི་ས / ཇ་མ་ཚངས

අනුවණ
anauvaṇa

འཚོལ་འཚོལས / འཚོལ་ལོང་ / འདོད་ཤུགས་ལུ་ཐལ་བའི / དགོད་ཐ་སྒྱུར་མི / དགོད་ཐ་སེལ་སི / འཕྲུང་ཁུངས་མེདཔ / སྒེན་ཀོ / སྒེན་ཏ་ཀུགས་ཅན / ཐོ་ཡོས་དམན་པའི / ཐུན་པོ / ཐུན་པོ / ཐུན་པོའི / དཔོན་ཚུ་གི་དོན་ལུ / སེམས་གཤན་པ་མེདཔ / ཇ་ནི་ས་ཆོ / ཇ་ནི་ས / ཇ་ནི་ས་ཀྱི / ཇ་མ་ཚངས

අඥාන
agnaāna

དགོད་ཐ་སྒྱུར་མི / དགོད་ཐ་སེལ་སི / འཕྲུང་ཁུངས་མེདཔ / སྒེན་ཀོ / སྒེན་ཏ་ཀུགས་ཅན / ཐོ་ཡོས་དམན་པའི / ཐུན་པོ / ཐུན་པོ / ཐུན་པོའི / དཔོན་ཚུ་གི་དོན་ལུ / ཇ་ནི་ས་ཆོ / ཇ་ནི་ས / ཇ་ནི་ས་ཀྱི / ཇ་མ་ཚངས

དགོད་ཐའི་སྒོག་བརྟན
gö dré lok nyen — **noun**

ප්‍රහසන
parahasana

དགོད་ཐ / དགོད་ཐའི་རྩོལ་གར / དགོད་ཐའི་སྒོག་བརྟན

དགོད་ཐའི་རྩོལ་གར
gö dré dö gar — **noun**

ප්‍රහසන
parahasana

དགོད་ཐ / དགོད་ཐའི་རྩོལ་གར / དགོད་ཐའི་སྒོག་བརྟན

དགོན་པ
gön pa — **noun**

අසපුව
asapauva

དགོན་རྫེ / དགོན་པ / ཕྱ་ཁང་

དགོན་རྫེ
gön dé — **noun**

අසපුව
asapauva

དགོན་རྫེ / དགོན་པ / ཕྱ་ཁང་

དགོཔ་བདེན་བདེན
gopa den den — **adj**

අත්‍යවශ්‍ය
atayavaśaya

གལ་ཅན / གལ་ཆེ་བའི / དགོཔ་བདེན་བདེན / ཁག་ཆེ་དགོས / ཁག་ཆེ་བའི / མེད་དུ་མི་བྱེད་བའི / མེད་ཐབས་མེདཔ / ངེས་པར་དུ་དགོས་པའི / ངེས་པར་མི་ཚེ་བའི / ཉེ་བར་མི་ཚེ་བའི / ཐབས་མེད་པའི / ཇ་ཅན / དཀར་ཅན / གཞི་ཇ

අවශ්‍යයි
avaśayayai

མེད་དུ་མི་ཟྭང་བའི / ངེས་པར་དུ་དགོས་པའི / ངེས་པར་མི་ཚེ་བའི / ཐབས་མེད་པའི / གལ་ཅན / གལ་ཆེ་བའི / དགོཔ་བདེན་བདེན / ཁག་ཆེ་དགོས / ཁག་ཆེ་བའི / མེད་ཐབས་མེདཔ / ཉེ་བར་མི་ཚེ་བའི / ཇ་ཅན / དཀར་ཅན / གཞི་ཇ

དགོས་ངེས་ཚང་གཞི
gö ngé tsé zhi — **noun**

සම්මත
samamata

སྒྲིག་ཁྲིམས / འཛོལ་ལུགས / དགོས་ངེས་ཚང་གཞི / གོམས་གཤིས / ལམ་ལུགས / གནས་ཚང / ཚད་གཞི / བརྗེ་ཐང / ཚུལ

དགོས་དོན
gö dön — **noun**

කාර්යභාරය
kaārayabhaāraya

འབད་བཟླ་ནི / འབད་བཟླ་བ / འབད་ཚོས / འབད་བཟོན / དགོས་དོན་ནི / ཆུར་བཟོན / ཐུར་ཚོམ / ཐུར་ཚོམ / ལས་ཐུར་འབད་ནི / ལྷ་འབགས / ལས་ཐུར་ / ལས་ཐུར་འབད་ནི / དཔའ་ཏཆམ / འཁོར་འགན / བཟོན་ཤུགས

වස්තුව
vasatauva

འབའ / ཅ་ལ / ཅ་ལ་བཟོ་ནི་རྫུ / འཚེ་བ / ཚོས་ཚན / བནྡུ / བནྡུ་དོན / ངོན་ཁྱིང་ / ངོན་ཚན / ཐུགས་མཚམས / ཁྱོས / དགོས་ངོན / ཐུ་ཚ / ཐུ་ཐུས / ཐ་བའི་ཡུས / ཐ་ལུ་ཕ་ཡོ་ཀཱོ་ཡོ / བཡོ་ཀ / ཁ་ཐུ / ཁ་ཐུ / ཁ་ཐུ / ཁ་ཐ / ཁ་ཐ / ཁ་ཐ

ཨཧནཎ

ahanana

འདོད་ཆགས / འདོད་ཆགས་བོང་ནི་ / འདོད་པ / འདོད་པའི་ངོན / ངོགས་པ / ངོགས་པ་བགོད་ནི་ / འཇི་ནི་ / འཇི་ཟུར་ཆུབ་ནི་ / ཏྲི་བ་དཔྱད་ནི་ / དགག་པ / དགག་ཆུབ་ནི་ / དགོས་བཙོང / དགོ་ནི་ / དགོས་འདོད / མཁོ་འདོད / མཁོ་འདོད་བསྒྲུབ་ནི་ / མཁོ་བགོང / ཐོ་ཡང་ཅུལ་ནི་ / ཐོ་འདོད་བསྒྲུབ་ནི་ / གནད་ངོན / ཇེ་ཚེ / ཇེ་ཚེ་བསྒྲུབ་ནི་ / ཇེ་བ / ཇེ་བའི་ངོན / ཞེས་པ་ངའི་ལུགས / ཞེས་ཏཱ་ཐ་ཡིས་ལ / ཞལ་ཟས / ཞལ་ཟས་ཀྱི / ཞལ་ཟས་ཀ / ཞལ་ཟས་ཀ་ཀ

ཨཝཤ་ཡཏཱ་ཝ

avaśayataāva

འདོད་ཆགས / འདོད་ཆགས་བོང་ནི་ / འདོད་པ / འདོད་པའི་ངོན / འཇི་ནི་ / དགོས་མཁོ / དགོ་ནི་ / དགོས་འདོད / མཁོ་འདོད / མཁོ་འདོད་བསྒྲུབ་ནི་ / ཐོ་འདོད་བསྒྲུབ་ནི་ / མེད་ཕལས་མེདས / ངེས་མཁོ / ཉེར་མཁོ / ཇེ་ཚེ / ཇེ་ཚེ་བསྒྲུབ་ནི་ / ཇེ་བ / ཇེ་བའི་ངོན / གསོལ་འདེབས / གསོལ་ལྷ་བཏབ་ནི་ / ཡིད་སྨོན / ཞུ་ནི / ཞུ་བ / ཞུ་བ་ཕྱལ་ནི

ཨི་ལ་ཡཱ

ilalauma

བདེན་བཤད / འདོད་ཆགས་བོང་ནི་ / འདོད་པ / ངོགས་པ / ངོགས་པ་བགོད་ནི་ / འཇི་ནི་ / འཇི་ཟུར་ཆུབ་ནི་ / ཏྲི་བ་དཔྱད་ནི་ / དགག་པ / དགག་པ་ཆུབ་ནི་ / དགོས་བཙོང / དགོ་ནི་ / དགོས་འདོད / དཀར་ངལ / དཀའ་ཞུབ / ཐ་ཕྱན / ཐ་ཕྱན་གཅང་ནི་ / མཁོ་འདོད / མཁོ་འདོད་བསྒྲུབ་ནི་ / ཁོ་ཡང་ཁས་ལེན / ཁོ་ཡང་ཁས་ལེན་ནི་ / ཁ་ཕྱན / ཁ་ཕྱན་ཀཏང་ནི་ / མཁོ་འདོད / མཁོ་འདོད་བསྒྲུབ་ནི་ / ཁོ་ཡང་ཁས་ལེན / ཁོ་ཡང་ཁས་ལེན་ནི་ / ཁ་ཕྱན / ཁ་ཕྱན་ཀཏང

དང་འདོད་བསྒྱུར་ནི། verb
dang dö kyé ni

පොලී

paeālaī

དང་འདོད / དང་འདོད་བསྒྱུར་ནི། / འདོད་པ / ཁེ་ཕན / དངུལ་སྒྲོད / ཤེས་འདོད / མཐའ་དོན / སྨོ་ཉམས / སྨོ་པ / སྨོ་བ་བསྒྱུར་བསྒྲག་ནི / སྨོ་བ་སྒྲོད་མི

අභිලාෂය

abhailaāṣaya

དང་འདོད / དང་འདོད་བསྒྱུར་ནི། / འདོད་པ / ཁེ་ཕན / དམིགས་ཚད་སྨོན / དངུལ་སྒྲོད / རེ་འདོད / ཤེས་འདོད / མཐའ་དོན / མཚོ་འདོད / འཚོ་འདོད / སྨོ་ཉམས / སྨོ་པ / སྨོ་བ་བསྒྱུར་བསྒྲག་ནི / སྨོ་བ་སྒྲོད་མི

උනන්දුවෙන්

unanadauvaena

དང་འདོད / དང་འདོད་བསྒྱུར་ནི། / འདོད་པ / ཁེ་ཕན / དངུལ་སྒྲོད / ཤེས་འདོད / མཐའ་དོན / སྨོ་ཉམས / སྨོ་པ / སྨོ་བ་བསྒྱུར་བསྒྲག་ནི / སྨོ་བ་སྒྲོད་མི

དང་འདོད་སྦོམ noun
dang dö bom

කුසගින්න

kausagainana

དང་འདོད་སྦོམ / འདོད་པ / རེ་འདོད / ཚོ་ཁམས / བཀྲེས་སྐོམ / སྨོ་པ / ཟ་ཁམས

དང་ལེན noun
dang len

ලියවිල්ල

laiyavailala

འབད་ཐུབ / བཅའ་ཁྲིམས / དང་ལེན / ཐུ་ལེན / ཐུ་པ / ཕྱིད་ལས / ལྟ / ལས / ལང་སོས / དམག་འཛབ / ཁྲག་ཀུ

කර්යාමාර්ග

karaiyaāmaāraga

འབད་ཐུབ / དང་ལེན / ཐུ་ལེན / ཐྱིད་ལས / ལས / དམག་འཛབ

පනත

panata

འབད་ཐུབ / བཅའ་ཁྲིམས / དུ་ཚྭ་རང / དང་ལེན / བཅེན་པ / སྒོས་གང་འཁྱབ་ནི / དང་པོ / དང་པོ / དང་པོར / འཛས་ཀུ / ཐུག་འཛས / ཐུ་ལེན / ཐུ་པ / ཐྱིད་ལས / ཐྱིམ / ཐྱིམ་ཕྲུག་ / སྒྲུག་འཛས / ལྟ / ལྟ་འབད་ནི / ལྟ་ཐུ་ཚཏ་ནི / ལྟ་གསོག / ལས / ལས་འཛས / ལང་སོས / ལང་སོས་ཆུ་ནི / ལྟ་ཁ / ལྟ་ཁ / ལང་ཕ / ལང་ཕ / ལང་ཕ / ལ / ལ / ལ

དངུལ་ལོག་སྒྲོང་ནི།
verb
ngül lok trö ni

ආපසු

āpasau

སྒལ་ཏོ། / ཆུལ / ཆུལ་ལར / ཆུལ་ལས / ཆུལ་ལུ / ཆུལ་སྒྲང་ / ཆུལ་ཐལཡཱ་ད / ཥང་རིལ་ཁྲིད་མཱིའི་ནང་ / སྐྱེན་ཚལ / དངུལ་ལོག་སྒྲོང་ནི། / དངུལ་ཚལ / དངུལ་ཚལ་སྒྲོང་ནི། / ཕྱལ་ལས / ཕྱལ་ལུ / ཕྱལ་མར / ཏིང་བདའ་ཐེ / ཏིང་ལས

དངུལ་ཐ་བུ
noun
ngül ta bu

එන්නත්

enanata

ཉེང་སྒལ་བགས་ནི། / ཕྱིན་ནི། / ཕྱིན་པ / ཁལ་ཆུབ་ནི། / ཆུག་ནི། / ཆུགས་པ / སྨན་ལས་ཆུབ་པ / སྨན་ལས་བཙུགས་ནི། / སྨན་བཙུགས / ནང་བགས་སྨན / དངུལ་ཐ་བུ / དངུལ་ཐ་བུ / བཙུགས་ནི། / བཙུགས་པ

དངུལ་སིལ་མ
noun
ngül sil ma

විනිමය

vainaimaya

སྐྱར་བཙོས / སྐྱར་བཙོས་འབད་ནི། / འགྱར་ནི། / འགྱར་བ / བཟང་སོར / བཟང་སོར་འབད་ནི། / དངུལ་སིལ་མ / དངུལ་སོར / འཛོ་འགྱོར / བསམ་འཆར་བཟང་སོར / སོར་བ / སོར་ཐེལ / སོར་ནི། / ཐོུང་ལེན / ཚོས་ཁ་བསྐྱར་ནི། / ཚོང་སྐྱར་ཁང་ / ཐོག་ཐོག་ངལ་ཕྱི་ཁ / ཁ་ཡིག

ཅེནས
vaenasa

སྐྱར་བཙོས / སྐྱར་བཙོས་འབད་ནི། / འགྱར་ནི། / འགྱར་བ / བཟང་སོར / བཟང་སོར་འབད་ནི། / ཐོུང་ཁྲིར / ལུ་ཁྲོར / གཅན་ཐོུ / གཅན་སོར / དངུལ་སིལ་མ / དངུལ་སོར / འཛོ་འགྱོར / བསམ་འཆར་བཟང་སོར / སོར་བ / སོར་ཐེལ / སོར་ནི། / ཐོུང་ལེན / ཚོས་ཁ་བསྐྱར་ནི། / ཚོང་སྐྱར་ཁང་ / ཐོག་ཐོག་ངལ་ཕྱི་ཁ

དངུལ་སོར
noun
ngül sor

විනිමය

vainaimaya

སྐྱར་བཙོས / སྐྱར་བཙོས་འབད་ནི། / འགྱར་ནི། / འགྱར་བ / བཟང་སོར / བཟང་སོར་འབད་ནི། / དངུལ་སིལ་མ / དངུལ་སོར / འཛོ་འགྱོར / བསམ་འཆར་བཟང་སོར / སོར་བ / སོར་ཐེལ / སོར་ནི། / ཐོུང་ལེན / ཚོས་ཁ་བསྐྱར་ནི། / ཚོང་སྐྱར་ཁང་ / ཐོག་ཐོག་ངལ་ཕྱི་ཁ

དངུལ་སྐྱེད
noun
ngül kyé

අභිලාෂය

abhailaāṣaya

དང་འདོད / དང་འདོད་བསྐྱེད་ནི། / འདོད་པ / ཚེ་ལས / དམིགས་ཚད་སོ̈མ / དངུལ་སྐྱེད / རེ་འདོད / ཤེས་འདོད / མཐའ་དོན / མཐོ་འདོད / འཚོ་བའི་ལས / ཕྱོ་ཁ / ཕྱོ་ལས / ཕྱོ་བ / ཕྱོ་བ་བསྐྱེད་བཙུག་ནི། / ཕྱོ་བ་བསྐྱེད་ནི།

උනන්දුවෙන්

unanadauvaena

དང་འདོད / དང་འདོད་བསྐྱེད་ནི། / འདོད་པ / ཚེ་ལས / དངུལ་སྐྱེད / ཤེས་འདོད / མཐའ་དོན / ཕྱོ་ལས / ཕྱོ་བ / ཕྱོ་བ་བསྐྱེད་བཙུག་ནི། / ཕྱོ་བ་སྐྱེད་ནི།

පොලී

paeālaī

དང་འདོད / དང་འདོད་བསྐྱེད་ནི། / འདོད་པ / ཚེ་ལས / དངུལ་སྐྱེད / ཤེས་འདོད / མཐའ་དོན / ཕྱོ་ལས / ཕྱོ་བ / ཕྱོ་བ་བསྐྱེད་བཙུག་ནི། / ཕྱོ་བ་སྐྱེད་ནི།

དངུལ་སྐྱེད་ཕྱོད་ནི།
verb
ngül kyé trö ni

වැඩ

vaeḍa

ལྷུང་ལུ / ལྷུང་ལུ་འབད་ནི། / བཅའ་ཁྲིམས / ཟླས་གར་འཛིན་ནི། / འཛིན་ཏུ / ཐུ་བ / དཀའ་ཚལ་ལྷུང་ནི། / སྐྱེད་བཏབ་ནི། / སྐྱེལ་འཛིན / ལུ / ལུ་འབད་མི / ལུ་འབད་ནི། / ལུ་འགན / ལུ་ཐུ་འཛིན་ནི། / ལུ་ཁ་ཁ་ལུ་ཁ / ལུ་ཁ་ཁ / ལས་ཁྱིམ / ལས་ཀྱི / ལང་ཕྱོགས / ལང་ཕྱོགས་ཀུན་ནི། / ཕྱོགས་བརྟན་ཆེ་ནི། / ཁམ་འགྱོར་ཚོན་ནི། / གཅད་ངོན / གཅད་ལྟར / དངུལ་སྐྱེད་ཕྱོད་ནི། / གསོ་བཅོས / འཕྲལ་ལས་ཚུ་ཞིབ་དཔྱད་ཀུན་པ་ཁ་ཀ

සේවා

saevaā

འཕགས་ཏུ / ཐུ་བ / སྐྱེད་བཏབ་ནི། / སྐྱེལ་འཛིན / ལུ / ལུ་འབད་ནི། / ལུ་ཐུ་འཛིན་ནི། / ལུ་གཡོག / ལས་ཁྲིལ / དངུལ་སྐྱེད་ཕྱོད་ནི། / ཁ་ཤས་ཀ / ཁ་ཤས / ཁ་ཤས་ཀ / ཁ་ཤས / ཁ་ཤས / ཁ་ཤས

དངོས་གཟུགས་ཀྱི། *adj*

ngö zuk kyi

ભૌતિક

bhaeḷtaika

རྩ་བས་ཅིའི་རྒྱུ། རྒྱུ་ཆ། མཚོ་ཆས། / དངོས་ཁུངས་ལྟར་བའི། / དངོས་སྟོབས་ཀྱི། / དངོས་གཟུགས་ཀྱི། / རས་ཆ

ശാരീരികവ

śaāraīraikava

རྩ་བས་ཅིའི་རྒྱུ། རྒྱུ་ཆ། མཚོ་ཆས། / དངོས་ཁུངས་ལྟར་བའི། / དངོས་སྟོབས་ཀྱི། / དངོས་གཟུགས་ཀྱི། / རས་ཆ

વિષય

vaiṣaya

རྩ་བས་ཅིའི་རྒྱུ། ཆོས་ཚན། བནྡུ། བནྡུ་དོན། / དོན་སྙིང་ / དོན་ཚན། / རྒྱུ་ཆ། / རྒྱུ་ཐང། / ཕྱི་བའི་ཡུལ། / ཕྱི་བ་པོ་གཙོ་པོ། བཟོད་དོན། བཟོད་བྱ། / བཟོད་གཞི། / དཀའ་ངལ། / མཚོ་ཆས། / ཁྱད། / མི་ཁུངས། / མི་ས་ཅར། / དམིགས་ཡུལ། / གནད་དོན། / གནས་སྦྱང། / དངོས་ཐང། / ཁྱད་ཆོས། / ཁ་ལན། / ཁ་ཕབ། / ཐལ་ཚད། / ཁ་ཕབ། / ཁ་ལན་ཅི། / ཁ་ལན་ཅི་ཡིན། / ཁ་ལན་ཅི་ཡིན་ཡིན། / ཁ་ལན་ཅི་ཡིན་ཡིན། / ཁ་ལན་ཅི་ཡིན

དངོས་ཡོད་ཀྱི། adj

ngö yö kyi

යථාර්ථවාදී

yathaārathavaādaī

དོན་དམ་གྱི / དངོས་མཚོང་གི / དངོས་ཡོད་ཀྱི

དངོས་ཡོད་རིང་ལུགས། noun

ngö yö ring luk

යථාර්ථවාදය

yathaārathavaādaya

དོན་དམ་རིང་ལུགས / དངོས་མཚོང་རིང་ལུགས / དངོས་ཡོད་རིང་ལུགས

དངོས་རྫས། noun

ngö dzé

විෂය

vaiṣaya

ཅ་ལ་བཟོ་ཞིའི་རྒྱ། ཆོས་ཚན / བསྡུད / བསྡུད་དོན / དོན་སྙིང་ / དོན་ཚན / རྒྱ་ཆ / རྒྱ་རྫས / བྱ་བའི་ཡུལ / ཕྱིད་པ་པོ་གཙོ་པོ / བཙོད་དོན / བཙོད་བྱ / བཙོད་གཞི / དཀའ་ངལ / མཁོ་ཆས / ཁྱད / མི་ཁྱབ / མི་ལུང / མི་ནོར / དམིགས་དོན / དམིགས་ཡུལ / གནད་དོན / གནས་སྦྱངས / དངོས་རྫས / དངོས་ལུས་ལྡན་པའི / དངོས་པོ / དངོས་པོ་བདག / དངོས་སྟོབས་ཀྱི / དངོས་གཟུགས་ཀྱི / ཐིང་པོ / པར་གཞི / རས་ཆ / ཐལས་དོན / གཞི་དོན / དཔེར་ན་ སེམས་ཀྱི་ཁྱད་ཅིག་རང་ཕྱེ

ཕ་ར་ཤ་ནཡ

paraśanaya

དོགས་པ / ངོགས་པ་བཀོད་ནི / འཛིན་ནི / འཛིན་ཚད་ཆུད་ནི / ཏྲི་བ་བསྡུད་ནི / དཀའ་པ / དཀའ་པ་ཆུད་ནི / དགོས་བཙོད / དགོས་འདོད / དཀའ་ངལ / དཀའ་ཐུབ / མཁོ་བཀོད / ཁྱད / ལན་ཆུད་དགོས / གནད་དོན / གནས་སྦྱངས / དངོས་ལུས / ཞེ་ཚོམ / ཞུ་ནི / ཏྲི་ཚིག ཏྲི་བ / དཔེར་ན་ སེམས་ཀྱི་ཁྱད་ཅིག་རང་ཕྱེ་བཟུམ / མཁོ་མངགས

ཨ་ནཡ་མ

anaiyama

བེམ་པོ / ཅ་ཆས / ཅ་ལ / དཀའ་ངལ / མཁོ་ཆས / ཁྱད / ལྟ / ལྟ་འཁུན / ལས་དོན / གནད་དོན / གནས་སྦྱངས / དངོས་ལུས / དངོས་པོ / ཉོ་ཚོང / ཐོག་ཕེད / ཚོང / བཙོང་འདོར / ཚོང་འཛིལ / ཚོང་ལྟ / ཚོང་ལས / དཔེར་ན་ སེམས་ཀྱི་ཁྱད་ཅིག་རང་ཕྱེ་བཟུམ

བཅོ་ཏཱུཝ

vasatauva

འདའ / ཅ་ལ / ཅ་ལ་བཟོ་ཞིའི་རྒྱ / འཆི་བ / ཆོས་ཚན / བསྡུད / བསྡུད་དོན / དོན་སྙིང་ / དོན་ཚན / རྒྱ་ཆ / རྒྱ་རྫས / ཐུགས་མཚམས / གློག་ཕ / དགོས་དོན / རྒྱ་ཆ / རྒྱ་ལྟ / ཁ་ཤས / ཁ་ཤས་ལ / ལས་ཀ / ཕ་ཁ / ཁ་ཤ / ཁ་ཤ་ལ / ཁ་ཤ / ལ / ལ་ལ / ལ / ལ /

དད་ཕྱོགས། noun
dé chok

දිශානතිය

daiśaānataiya

དད་ཕྱོགས། / འདོད་ཕྱོགས། / གཤོད་ཕྱོགས། / མངོན་ཕྱོགས། / གོམས་འཛིས་སྟོང་ཕྱོང་ / ཁ་ཕྱོགས། / ཞེན་ཕྱོགས།

དད་མེད། noun
dé mé

උකටලී

ukaṭalaī

དད་མེད། / སྨྲ་མེད།

དཔག་ནི། verb
pak ni

පෙන්වනන

paenavanana

ཕྱིར་སྟོན། / བང་སྟོན་ནི། / འགྲེམས་སྟོན། / འགྲེམས་སྟོན་འབད་པ / འགྲེམས་སྟོན་འབད་ནི། / ཁྲུར་སྟོན་ནི། / ལམ་སྟོན་ནི། / ཁོང་ནི། / དཔག་ནི། / གསལ་སྟོན། / གསལ་སྟོན་འབད་ནི། / སྟོན་ནི། / མཚོང་ཐུགས་ནི། / བཀྲམ་སྟོན

පාරදර්ශනය

paradaraśanaya

ཕྱིར་སྟོན། / བང་སྟོན་ནི། / འགྲེམས་སྟོན། / འགྲེམས་སྟོན་འབད་པ / འགྲེམས་སྟོན་འབད་ནི། / ཁྲུར་སྟོན་ནི། / ལམ་སྟོན་ནི། / ཁོང་ནི། / དཔག་ནི། / གསལ་སྟོན། / གསལ་སྟོན་འབད་ནི། / སྟོན་ནི། / མཚོང་ཐུགས་ནི། / བཀྲམ་སྟོན

དཔག་ཚོད། noun
pak tsö

කල්පිතය

kalapaitaya

བསྟོད་ཐུང་ / བསྟོད་མ / དཔག་ཚོད / རིག་ཚོད / རྟོག་བཟོ / བཟོ་བཟོཿ

පාරබන්ධ

parabanadha

བསྟོད་ཐུང་ / བསྟོད་མ / དཔག་ཚོད / རིག་ཚོད / རྟོག་བཟོ / བཟོ་བཟོཿ

དཔང་པོ། noun
pang po

සාක්ෂි

saākaṣai

བར་མི / བདེན་ཁྲུངས / བདེན་རྟགས / ཐུག་ཕྱིང / འཛོམས་དཔང / འཛོམས་དཔང་འབད་ནི / ཐུ་མཚན / གཞན་དཔང / གཞན་དཔང་འབད་ནི / དཔང་པོ / དཔང་བཞག་འབད་ནི / ར་ཁྲུངས / རྟགས / ཡོད་དཔང / ཞུན་དག་ཐུབ་ནི་དེ་འང་ཆུ་ཏུ / ཞིན་འདུ / ཞིན་དགེ

සාක්ෂිකාරිය

saākaṣaikaāraiya

བར་མི / བདེན་ཁྲུངས / བདེན་རྟགས / ཐུག་ཕྱིང / འཛོམས་དཔང / འཛོམས་དཔང་འབད་ནི / ཐུ་མཚན / གཞན་དཔང / གཞན་དཔང་འབད་ནི / དཔང་པོ / དཔང་བཞག་འབད་ནི / རྟགས / ཡོད་དཔང

དཔང་པོ། noun
pang po

සාක්ෂි

saākaṣai

བར་མི / བདེན་ཁྲུངས / བདེན་རྟགས / ཐུག་ཕྱིང / འཛོམས་དཔང / འཛོམས་དཔང་འབད་ནི / ཐུ་མཚན / གཞན་དཔང / གཞན་དཔང་འབད་ནི / དཔང་པོ / དཔང་བཞག་འབད་ནི / རྟགས / ཡོད་དཔང / ཞུན་དག་ཐུབ་ནི་དེ་འང་ཆུ་ཏུ / ཞིན་འདུ / ཞིན་དགེ

සාක්ෂිකාරිය

saākaṣaikaāraiya

བར་མི / བདེན་ཁྲུངས / བདེན་རྟགས / ཐུག་ཕྱིང / འཛོམས་དཔང / འཛོམས་དཔང་འབད་ནི / ཐུ་མཚན / གཞན་དཔང / གཞན་དཔང་འབད་ནི / དཔང་པོ / དཔང་བཞག་འབད་ནི / རྟགས / ཡོད་དཔང

དཔང་བཞག་འབད་ནི། verb
pang zhak bé ni

සාක්ෂි

saākaṣai

བར་མི / བདེན་ཁྲུངས / བདེན་རྟགས / ཐུག་ཕྱིང / འཛོམས་དཔང / འཛོམས་དཔང་འབད་ནི / ཐུ་མཚན / གཞན་དཔང / གཞན་དཔང་འབད་ནི / དཔང་པོ / དཔང་བཞག་འབད་ནི / རྟགས / ཡོད་དཔང / ཞུན་དག་ཐུབ་ནི་དེ་འང་ཆུ་ཏུ / ཞིན་འདུ / ཞིན་དགེ

සාක්ෂිකාරිය

saākaṣaikaāraiya

བར་མི / བདེན་ཁྲུངས / བདེན་རྟགས / ཐུག་ཕྱིང / འཛོམས་དཔང / འཛོམས་དཔང་འབད་ནི / ཐུ་མཚན / གཞན་དཔང / གཞན་དཔང་འབད་ནི / དཔང་པོ / དཔང་བཞག་འབད་ནི / རྟགས / ཡོད་དཔང

དཔའ་ཅིང་ noun
pa deng

අහංකාරය

ahaṁkaāraya

ཏེགས་པ / ལྷོད / ཉམ་པ / ཉམ་བཤད / ཁམས / ཁེངས་ཏེགས / ཁེངས་པ / ང་རྒྱལ / ང་རྒྱལ་ཅན / དཔའ་གཅིང་ / དཔའ་གཅིང་བསྒྱུར་པའི / དཔའ་ཏམ་ཅན / དཔའ་ཉམས / དཔའ་ཉམས་བསྒྱུར་པའི / རང་མཚོང་ཅན

අභිමානය

abhaimaānaya

ཏེགས་པ / ལྷོད / ཉམ་པ / ཉམ་བཤད / ཁམས / ཁེངས་ཏེགས / ཁེངས་པ / ང་རྒྱལ / ང་རྒྱལ་ཅན / དཔའ་གཅིང་ / དཔའ་གཅིང་བསྒྱུར་པའི / དཔའ་ཏམ་ཅན / དཔའ་ཉམས / དཔའ་ཉམས་བསྒྱུར་པའི / རང་མཚོང་ཅན

དཔའ་ཅིང་ adj
pa deng chen

නිර්භීත

nairabhaīta

དོན་ཉིང་ཕྱོམ / ཐུགས་ཅན / ལྷིང་ལྷོབས / ལྷིང་ལྷོབས་ཅན / དཔའ་གཅིང་ཅན / དཔའ་ལྷིང / དཔའ་ལྷིང་ཅན / ཐུགས་ཕྱོབས་པ

དཔའ་གཅིང་བསྒྱུར་པའི། noun
pa deng kyé pé

අහංකාරය

ahaṁkaāraya

ཏེགས་པ / ལྷོད / ཉམ་པ / ཉམ་བཤད / ཁམས / ཁེངས་ཏེགས / ཁེངས་པ / ང་རྒྱལ / ང་རྒྱལ་ཅན / དཔའ་གཅིང་ / དཔའ་གཅིང་བསྒྱུར་པའི / དཔའ་ཏམ་ཅན / དཔའ་ཉམས / དཔའ་ཉམས་བསྒྱུར་པའི / རང་མཚོང་ཅན

අභිමානය

abhaimaānaya

ཏེགས་པ / ལྷོད / ཉམ་པ / ཉམ་བཤད / ཁམས / ཁེངས་ཏེགས / ཁེངས་པ / ང་རྒྱལ / ང་རྒྱལ་ཅན / དཔའ་གཅིང་ / དཔའ་གཅིང་བསྒྱུར་པའི / དཔའ་ཏམ་ཅན / དཔའ་ཉམས / དཔའ་ཉམས་བསྒྱུར་པའི / རང་མཚོང་ཅན

དཔའ་ཉམས། noun
pa nyam

අභිමානය

abhaimaānaya

ཏེགས་པ / ལྷོད / ཉམ་པ / ཉམ་བཤད / ཁམས / ཁེངས་ཏེགས / ཁེངས་པ / ང་རྒྱལ / ང་རྒྱལ་ཅན / དཔའ་གཅིང་ / དཔའ་གཅིང་བསྒྱུར་པའི / དཔའ་ཏམ་ཅན / དཔའ་ཉམས / དཔའ་ཉམས་བསྒྱུར་པའི / རང་མཚོང་ཅན

අහංකාරය

ahaṁkaāraya

ཏེགས་པ / ལྷོད / ཉམ་པ / ཉམ་བཤད / ཁམས / ཁེངས་ཏེགས / ཁེངས་པ / ང་རྒྱལ / ང་རྒྱལ་ཅན / དཔའ་གཅིང་ / དཔའ་གཅིང་བསྒྱུར་པའི / དཔའ་ཏམ་ཅན / དཔའ་ཉམས / དཔའ་ཉམས་བསྒྱུར་པའི / རང་མཚོང་ཅན

དཔའ་ཉམས་བསྒྱུར་པའི། noun
pa nyam kyé pé

අභිමානය

abhaimaānaya

ཏེགས་པ / ལྷོད / ཉམ་པ / ཉམ་བཤད / ཁམས / ཁེངས་ཏེགས / ཁེངས་པ / ང་རྒྱལ / ང་རྒྱལ་ཅན / དཔའ་གཅིང་ / དཔའ་གཅིང་བསྒྱུར་པའི / དཔའ་ཏམ་ཅན / དཔའ་ཉམས / དཔའ་ཉམས་བསྒྱུར་པའི / རང་མཚོང་ཅན

අහංකාරය

ahaṁkaāraya

ཏེགས་པ / ལྷོད / ཉམ་པ / ཉམ་བཤད / ཁམས / ཁེངས་ཏེགས / ཁེངས་པ / ང་རྒྱལ / ང་རྒྱལ་ཅན / དཔའ་གཅིང་ / དཔའ་གཅིང་བསྒྱུར་པའི / དཔའ་ཏམ་ཅན / དཔའ་ཉམས / དཔའ་ཉམས་བསྒྱུར་པའི / རང་མཚོང་ཅན

དཔའ་ཐུལ། noun
pa tül

ප්‍රවේණ

paravīṇa

ཕྱུང་བ་ཡོད་མི / དམག་གི་དཔའ་པོ / ཉམས་ཐོང་ཅན / དཔའ་ཐུལ

དཔའ་བཅམ། noun
pa cham

විභාගය

vaibhaāgaya

འབད་ཚུལ་པ / འབད་ཚོས / ཆོས་ཀྱགས / ཆོས་ཀྱགས་ལེན་ནི / བདེན་ཁྲུངས / ངོ་འཛིན / འཛིན་རྒྱས་འབད་ནི / འཛིན་རྒྱམ / གོམས་ཐུང་ / ཐུགས / བསྟན་ཞིབ / ལག་ཐུང་ / མོ་བཤད / ནང་བརྗེ / ནུས་ཤུགས་ཀྱི་ཚད་ལྡན་བ / ཉམས་བཅམ / ར་ཁྲུངས / བརྗེ་དཔྱད / བརྗེ་དཔྱད་འབད་ནི / བརྗེ་ཞིབ / ཞིན་ཏུ / ཞིན་ནས / ཞིན་ནས / ཁ་ཁྲུངས / ཁ་ཁྲུངས / ཁ་ཁྲུང

དཔའ་སྒྲུང་ *noun*

pa drung

එපික්

epaika

སྒྲུང་གཏམ་གྱི། / ཆུལ་རབས་དེབ་ཕེར། / ཆུལ་རབས་སྒོག་བརྒྱན། / དཔག་སྒྲུང་། / གཙུག་བརྟེན་བཟང་བའི། / དཔའ་སྒྲུང་། / དཔའ་བོའི་རྒྱམ་ཕར། / ཡུན་བསྐར་པ། / ཡུན་བསྐར་བའི

དཔའ་སྙིང་ཅན་ *adj*

pa nying chen

නිර්භීත

nairabhaīta

དོན་ཉིང་སྟོམ། / བློ་ཁོག་ཅན། / སྙིང་སྟོབས། / སྙིང་སྟོབས་ཅན། / དཔའ་གདངས་ཅན། / དཔའ་སྙིང། / དཔའ་སྙིང་ཅན། / བློ་ཁོག་སྤོབས་པ།

དཔའ་སྙིང་ *noun*

pa nying

නිර්භීත

nairabhaīta

དོན་ཉིང་སྟོམ། / བློ་ཁོག་ཅན། / སྙིང་སྟོབས། / སྙིང་སྟོབས་ཅན། / དཔའ་གདངས་ཅན། / དཔའ་སྙིང། / དཔའ་སྙིང་ཅན། / བློ་ཁོག་སྤོབས་པ།

නිර්භීතකම

nairabhaītakama

སྙིང་སྟོབས། / དཔའ་སྙིང། / བློ་ཁོག་སྤོབས་པ།

ධෛර්යය

dhaairayaya

སྙིང་སྟོབས། / དཔའ་སྙིང། / བློ་ཁོག་སྤོབས་པ།

དཔལ་དང་ལྡན་པའི་ *adj*

pel dang den pé

මහේශාක්ය

mahaeśaākaya

དཔལ་དང་ལྡན་པའི། / གཞི་བཟོད་ཅན།

དཔེ *noun*

pé

පෙන්තකේ

paetataka

ཚ་ཤས། / ཚག་ཏུམ། / ཕྱམ་ཕྱིམ། / ངམ་ཏུམ། / ཏ་ཏུམ། / ཏ་ཏུ། / ཐོར་ཕྱོག་ནི། / ངའ། / བཏོག་ནི

හවුල්

havaula

བཅམ་ཚན། / ངཎ་སྨལ། / ཚ་ཤས། / ཕྱམ་ཕྱིམ། / ངམ་ཏུམ། / ཐོར་གར་ཀྱི་འཁྱབ་ཁྲོད། / བཙོམ་ལྡེ་ཕྱོ་ཐོར་ནི། / ཏ་ཏུམ / འཕེལ་ཚོགས། / འཕེལ་བ། / ཏུམ་ཏུ / བཀོ་སྨལ། / བཀོ་ནི། / བཀོ་བཤད། / བཀོ་བཤད་ཀྱི་ནི། / སྨལ་ཤ / ལྷ་སྨལ། / མང་ཁྱང་ / མཉམ་ཐུབ་འབད་ནི། / ངའ། / ཧང་སྨལ། / ཐུབ་ཐོར་ནི། / ས་ས་ར་འཕྱལ་ནི། / ཐོང་ལྡན། / ཐོང་ཆ / ཐོབ་ཕྱལ། / འཁྱབ་ཐོར་ནི། / ཚུལ། / ཡོངས་ཐོགས / གཞན་ལྟ་སྨན་ནི། / འཁྱབ་ཐོར་ནི། / ཕྱོ་ཐགས / ཡན་ལག ཚ་ཤས། / ཡན་ལག ཚ་ལྡན

දැන්වීම

daænavaīma

བཅམ་ཚན། / ངཎ་སྨལ། / ཚ་ཤས། / ཕྱམ་ཕྱིམ། / ངམ་ཏུམ། / ཐོར་གར་ཀྱི་འཁྱབ་ཁྲོད། / བཙོམ་ལྡེ་ཕྱོ་ཐོར་ནི། / ཏ་ཏུམ / ཏ་ཏུ། / བཀོ་སྨལ། / བཀོ་ནི། / བཀོ་བཤད། / བཀོ་བཤད་ཀྱི་ནི། / སྨལ་ཤ / ལྷ་སྨལ། / མང་ཁྱང་ / མཉམ་ཐུབ་འབད་ནི། / ངའ། / ཧང་སྨལ། / ཐུབ་ཐོར་ནི། / ས་ས་ར་འཕྱལ་ནི། / ཐོང་ལྡན། / ཐོང་ཆ / ཐོབ་ཕྱལ། / འཁྱབ་ཐོར་ནི། / ཚུལ། / ཡོངས་ཐོགས / གཞན་ལྟ་སྨན་ནི། / འཁྱབ་ཐོར་ནི། / ཕྱོ་ཐགས / ཡན་ལག ཚ་ཤས། / ཡན་ལག ཚ་ལྡན

དཔེ་གཞི། *noun*

pé zhi

ආදර්ශ

ādaraśa

ངའ། / འཇ་གཟུགས། / མ་ངའ། / མིག་ངའ། / ངའ། / ངའ་རིས། / ངའ་བཤད། / ངའ་ཚད། / ངའ་ཁ། / ངའ་ར་ལྷོད། / ངའ་ངལ་ལྡན། / ངའ་ལས་ལག / ངའ་ཚོད། / ངའ་ཆུམ

රටාව

raṭaāva

ངའ། / འཇ་གཟུགས། / མ་ངའ། / མིག་ངའ། / ངའ། / ངའ་རིས། / ངའ་བཤད། / ངའ་ཚད། / ངའ་ཁ། / ངའ་ར་ལྷོད། / ངའ་ངལ་ལྡན། / ངའ་ལས་ལག / ངའ་ཚོད། / ངའ་ཆུམ

නියැදි

naiyaædai

ངའ། / འཇ་གཟུགས། / མ་ངའ། / མིག་ངའ། / ངའ། / ངའ་རིས། / ངའ་བཤད། / ངའ་ཚད། / ངའ་ཁ། / ངའ་ར་ལྷོད། / ངའ་ངལ་ལྡན། / ངའ་ལས་ལག / ངའ་ཚོད། / ངའ་ཆུམ

ངའ་ཁ *noun*

pé cha

පොත්

paeāta

བདག་ལྷང་འབད་ནི། / ངོ་ བ / ཉེས་མེང་བགོད་ནི། / ངའ་ཆ / ངའ་ངོ་

ධර්මය

dharamaya

བདག་ལྷང་འབད་ནི། / ངོ་ བ / ཟླུབ་མཐའ / སྒོ་ལྡོན། / ཉེས་མེང་བགོད་ནི། / ངའ་ཆ / ངའ་ངོ་ / ལྷ་ཅ

ངའ་ཆ་ལྷ་ཏུ *verb*

pé cha ta bu

ඉගෙන

igaena

ཏ་གོ་ནི། / ལྷང་ནི། / ལྷས་ནི། / ཐོ་ལ་གཟུང་ནི། / ངའ་ཆ་ལྷ་ཏུ / ཤེས་ནི། / རྟོགས་ནི། / ཡོན་ཏན་ལྷ་ཏུ

පරගුණ

paragauṇa

ཏ་གོ་ནི། / ལྷང་ནི། / ལྷས་ནི། / ཐོ་ལ་གཟུང་ནི། / ངའ་ཆ་ལྷ་ཏུ / ཤེས་ནི། / རྟོགས་ནི། / ཡོན་ཏན་ལྷ་ཏུ

ངའ་ཆ་ལྷར་བཏབ་ནི། *verb*

pé cha par tap ni

මුදරණය

maudaraṇaya

བཟླས་ཡིག་ལས་ཌོ་པར་བཏབ་ནི། / ངའ་ཆ་ལྷར་བཏབ་ནི། / རྒྱགས་བཀག་ནི། / རྒྱགས་ཀྱི་ནི། / ཚུགས་ཡིག་འཕྲི་ནི། / ཡིག་ལྷར་བཏབ་ནི།

ངའ་དང་པ *noun*

pé dang pa

මූලාකෘති

maulaākaṛtai

ངའ་དང་པ / བཟོ་ངའ

ངའ་དེབ *noun*

pé dep

පෙළපොත

paeḷapaeāta

སྒྲོལ་དེབ / ངའ་དེབ

පොත්

paeāta

བདག་ལྷང་འབད་ནི། / ངོ་ བ / ཉེས་མེང་བགོད་ནི། / ངའ་ཆ / ངའ་ངོ་

ධර්මය

dharamaya

བདག་ལྷང་འབད་ནི། / ངོ་ བ / ཟླུབ་མཐའ / སྒོ་ལྡོན། / ཉེས་མེང་བགོད་ནི། / ངའ་ཆ / ངའ་ངོ་ / ལྷ་ཅ

ངའ་དེབ་གསར་པ *noun*

pé dep sar pa

ශෛරෂය

śaīraṣaya

གོ་ནའི་མེང་གནས / མེང་ / མེང་གནས / ངའ་ངོ་ངའ་གསར་པ / གསར་ཐོན་ངའ་ངོ / ཐོབ་ཁབས་མེང་གནས / ངའ་ཁ་ཐང་ / ངའ་ཁ་ཐང

ངའ་ངེབ་ནང་གི་པར་ལྷ་ཏུ *noun*

pé dep nang gi par ta bu

පළඟ

paḷaṅga

ཐེར་མ / པར་ར་ས / ངའ་ངེབ་ནང་གི་པར་ལྷ་ཏུ / པང་ཐེར / ཐུབ་ལེབ / ཐ་ལི

ངའ་བགོང་ནི། *verb*

pé kö ni

උපුටා

upauṭaā

ལྟང་འཇུག་ནི། / ངའ་བགོང་ནི། / རེན་ཁོང་བགོང་ནི

ངའ་བཏུབ་པའི *adj*

pé tup pé

පිටපත්

paiṭapata

འཇ་བཤུས / འཇ་བཤུས་ཀྱི་ནི། / འཇ་བཟོ / འཇོག་བཙུག་པའི / ལང་ས་ཁྱབ་ཀྱི་ནི། / མིག་ཐོན་ལ་ཕན་པའི / ངའ་བཀྲ་ནི། / ངའ་བཤུས་ཀྱི་ནི། / ངའ་བཤུ་ནི། / ངའ་བཤུ་རང་བའི / ངའ་ཚན་ཀྱི་ཐུང་ཚན་ཀྱ། / ངའ་ལས་ཀ / འཇ་ཡིག་ གསར་ཅོག་ངང་དུ ས་དེབ་ནང་ལྟ་བཙུགས་ནི་དེ་ཡིག་ཐོན་ངང་གནས་ཚུལ

ངའ་བཀུ་ནི། *verb*

pé ku ni

පිටපත්

paiṭapata

འཇ་བཤུས / འཇ་བཤུས་ཀྱི་ནི། / འཇ་བཟོ / འཇོག་བཙུག་པའི / ལང་ས་ཁྱབ་ཀྱི་ནི། / མིག་ཐོན་ལ་ཕན་པའི / ངའ་བཀྲ་ནི། / ངའ་བཤུ་ནི། / ངའ་བཤུ་རང་བའི / ངའ་ཚན་ཀྱི་ཐུང་ཚན་ཀྱ། / ངའ་ལས་ཀ / འཇ་ཡིག་ གསར་ཅོག་ངང་དུ ས་དེབ་ནང་ལྟ་བཙུགས་ནི་དེ་ཡིག་ཐོན་ངང་གནས་ཚུལ

අනුකරණය

anaukaraṇaya

འབད་ནི / འཇ་བཤུས / འཇ་བཤུས་ཀྱི་ནི། / འཇ་བཟོ / ཇོས་ལ་ལངང་ནི / ཇོས་ལ་ལཏུག་ནི / ལང་ས་ཁྱབ་ཀྱི་ནི། / ངའ་བཀྲ་ནི། / ངའ་བཤུ་ནི། / ངའ་ཚན་ཀྱི་ནི། / ངའ་ཚན་ཀྱ། / ངའ་ལས་ཀ / ཇ་ཡིག ཅོག་ངང་ངའ་ལ་ལ་ལ་ལ / ཇ་ཡ ངའ་ལ ངའ ངའ ངའ

དཔེ་བཞུ་རུང་བའི། adj
pé ta rungwé

ཕིཊཔཏཱ
paiṭapata

འདུ་བཤད། / འདུ་བཤད་རྒྱུ་ནི། / འདུ་བཟོ། / འཛིག་བཅུག་པའི། / ཝང་ཐོལ་རྒྱུ་ནི། / མེག་སྟོས་ལ་ཕན་པའི། / དཔེ་བཀྲ་ནི། / དཔེ་བཤད་རྒྱུ་ནི། / དཔེ་བཞུ་ནི། / དཔེ་བཞུ་རུང་བའི / དཔེ་ཚན་གྱི་ཀྱང་ཁ་བའི། / ཚར། / འདུ་ཡིག་གསར་ཏོག་བང་དུ་ཁ་དེབ་ནང་ལ་བཙུགས་ནི་འི་ཡིག་རྩོམ་བང་གནས་ཚུལ

དཔེ་བཤད། noun
pé shé

ཨཱ་དཱ་ར་ཤ
ādaraśa

དཔྱ / འདུ་གཟུགས། / མ་དཔེ / མེག་དཔེ / དཔེ / དཔེ་རིས / དཔེ་བཤད / དཔེ་ཚད / དཔེ་གཞི / དཔེར་བརྗོད / དཔྱ་དཔྱད་འབད་མི / བཟོ་བཀོད / བཟོ་རྒྱས

ཤ་ཏ་ཝ
raṭaāva

དཔྱ / འདུ་གཟུགས། / མ་དཔེ / མེག་དཔེ / དཔེ / དཔེ་རིས / དཔེ་བཤད / དཔེ་ཚད / དཔེ་གཞི / དཔེར་བརྗོད / དཔྱ་དཔྱད་འབད་མི / བཟོ་བཀོད / བཟོ་རྒྱས

ནི་ཡ་ཛེ
naiyaædai

དཔྱ / འདུ་གཟུགས། / མ་དཔེ / མེག་དཔེ / དཔེ / དཔེ་རིས / དཔེ་བཤད / དཔེ་ཚད / དཔེ་གཞི / དཔེར་བརྗོད / དཔྱ་དཔྱད་འབད་མི / བཟོ་བཀོད / བཟོ་རྒྱས

དཔེ་བཤུས་རྒྱབ་ནི། verb
pé shü kyap ni

ཕིཊཔཏཱ
paiṭapata

འདུ་བཤད། / འདུ་བཤད་རྒྱབ་ནི། / འདུ་བཟོ། / འཛིག་བཅུག་པའི / ཝང་ཐོལ་རྒྱབ་ནི། / མེག་སྟོས་ལ་ཕན་པའི / དཔེ་བཀྲ་ནི། / དཔེ་བཞུ་ནི། / དཔེ་བཞུ་རུང་བའི / དཔེ་ཚན་གྱི་ཀྱང་ཁ་བའི། / ཚར། / འདུ་ཡིག་གསར་ཏོག་བང་དུ་ཁ་དེབ་ནང་ལ་བཙུགས་ནི་འི་ཡིག་རྩོམ་བང་གནས་ཚུལ

ཨ་ནཱ་ཨ་ཀ་ར་ཎ་ཡ
anaukaraṇaya

འབད་ནི / འདུ་བཤད། / འདུ་བཤད་རྒྱབ་ནི། / འདུ་བཟོ། / ཇེས་ལྷ་འཛང་ནི། / ཇེས་ལྷ་འཛུག་ནི། / ཝང་ཐོལ་རྒྱབ་ནི། / དཔེ་བཀྲ་ནི། / དཔེ་བཤད་རྒྱབ་ནི། / དཔེ་བཞུ་ནི། / དཔེ་ཚན་གྱི་ཀྱང་ཁ་ཡ / ཚར / འདུ་ཡིག་གསར་ཏོག་ཏེ་ཁ་ཏ་ཡ་ནང་ལ་ཡ་ལ་ལ་ཡ་ནང་ལ་ཡ་ལ་ལ་ཡ་ནང་ལ་ཡ་ལ་ལ

དཔེར་ན་ གཞི་ noun

ལུ་དགུ་འཕགས་རྒྱབ་བཏབ་ཟ།

per na gi lu gu tap kyap da

চতুরস্ঠরযেঁ

cataurasarayae

སྒྲུག་ཚང་ / ཐུ་བཞི། / དཔེར་ན་ / རང་རྒྱུར་གྱུབ་འཕགས / དཏུས་ཚང་ / དཔེར་ན་ གཞི་ / དཔེར་ན་ གཞི་ ལུ་དགུ་འཕགས་རྒྱབ་བ། / དཔེར་ན་ གཞི་ ལུ་དགུ་འཕགས་རྒྱབ་བ། ལྷོན་ཏོ་བཅུམ

বঠঁগ

varaga

སྒྲུག་ཚང་ / ཐུ་བཞི། / དཔེར་ན་ / རང་རྒྱུར་གྱུབ་འཕགས / དཏུས་ཚང་ / དཔེར་ན་ གཞི་ / དཔེར་ན་ གཞི་ ལུ་དགུ་འཕགས་རྒྱབ་བ། / དཔེར་ན་ གཞི་ ལུ་དགུ་འཕགས་རྒྱབ་བ། ལྷོན་ཏོ་བཅུམ

হতরঐস

hataraæsa

སྒྲུག་ཚང་ / ཐུ་བཞི། / དཔེར་ན་ / རང་རྒྱུར་གྱུབ་འཕགས / དཏུས་ཚང་ / དཔེར་ན་ གཞི་ / དཔེར་ན་ གཞི་ ལུ་དགུ་འཕགས་རྒྱབ་བ། / དཔེར་ན་ གཞི་ ལུ་དགུ་འཕགས་རྒྱབ་བ། ལྷོན་ཏོ་བཅུམ

དཔེར་ན་ གཞི་ noun

ལུ་དགུ་འཕགས་རྒྱབ་བ་ ལྷན་ངོ་བཏབ

per na gi lu gu tap kyap da tön do zum

চতুরস্ঠরযেঁ

cataurasarayae

སྒྲུག་ཚང་ / ཐུ་བཞི། / དཔེར་ན་ / རང་རྒྱུར་གྱུབ་འཕགས / དཏུས་ཚང་ / དཔེར་ན་ གཞི་ / དཔེར་ན་ གཞི་ ལུ་དགུ་འཕགས་རྒྱབ་བ། / དཔེར་ན་ གཞི་ ལུ་དགུ་འཕགས་རྒྱབ་བ། ལྷོན་ཏོ་བཅུམ

বঠঁগ

varaga

སྒྲུག་ཚང་ / ཐུ་བཞི། / དཔེར་ན་ / རང་རྒྱུར་གྱུབ་འཕགས / དཏུས་ཚང་ / དཔེར་ན་ གཞི་ / དཔེར་ན་ གཞི་ ལུ་དགུ་འཕགས་རྒྱབ་བ། / དཔེར་ན་ གཞི་ ལུ་དགུ་འཕགས་རྒྱབ་བ། ལྷོན་ཏོ་བཅུམ

হতরঐস

hataraæsa

སྒྲུག་ཚང་ / ཐུ་བཞི། / དཔེར་ན་ / རང་རྒྱུར་གྱུབ་འཕགས / དཏུས་ཚང་ / དཔེར་ན་ གཞི་ / དཔེར་ན་ གཞི་ ལུ་དགུ་འཕགས་རྒྱབ་བ། / དཔེར་ན་ གཞི་ ལུ་དགུ་འཕགས་རྒྱབ་བ། ལྷོན་ཏོ་བཅུམ

དཔེར་ན་ བཟོ་ཇི། noun

གཱ་དང་ཚན་རིག་སློབ་ཁང་ཟླ་ཏ།

per na zo rik dang tsen rik lop khang ta bu

পাঅলী

paāsala

ཆུ་གཅན་སོག་ཆགས་ཐེ་རིས / ཐེ་རིས / ཐེ་ཚན / ལས་ཁྲངས / སློབ་གྲ / སློབ་གླའི་དུས་ཚོད / སློབ་སྦྱོང་ / སློབ་ཁང་ / སློབ་ཡུན / རིག་སྦ་སྦྱང་ས / རིག་པ་གཙིག་པའི་ཐེ་ཚན / གཙ ཀ་ལག་ལག་སློབ་ཐེའི་ལས་ཁྲངས / དཔེར་ན་ བཟོ་རིག་དང་ཚན་རིག་སློབ་ཁང་ཟླ་ཏ།

དཔེར་ན་ མཚོ་ཧོས། adv

per na to shö

অতিশয়িনী

ataiśayaina

གཙིག་རང་ / འདི་ཁོ་ན་རང་ / འདི་རང་ / དཏུ་ཧོས། / ཇ་ཅང་གིས / ཁྲུང་ཚོགས་ གི་ འཁྱན་བསྟར་སྟོན་པའི་ཚོགས་གྲོགས / གནས་མེད་ས་མེད / རབ་ཏུ / ཤིན་ཏུ / ཤིན་ཏུ་ནས / ཟླ་ཏ / དཔེར་ན་ མཚོ་ཧོས

ইতা

itaā

སྒོམ / གཙིག་རང་ / འདི་ཁོ་ན་རང་ / འདི་རང་ / དཏུ་ཧོས / ངོས་ཚོད / ཁོ་གནས་ཟླ་ཏ / ཇ་ཅང་གིས / ཁྲུང་ཚོགས་ གི་ འཁྱན་བསྟར་སྟོན་པའི་ཚོགས་གྲོགས / ལེ་ཤ་གིས་རང་ / གནམ་མེད་ས་མེད / མངམ་རང་ / ཕས་ཆེར / ར་བཅི་བཅིཁ / རབ་ཏུ / ཤིན་ཏུ / ཤིན་ཏུ་ནས / ཟླ་ཏ / མཚོ / མཚོ་དགོས / མཚོ་ཚད / མཚོ་ཧ / དཔེར་ན་ མཚོ་ཧོས

དཔེར་ན་ མི་ཟློས་བཏུམ noun

per na mi lop zum

পুপুরা

paupauraā

བཅམ་བཏུམ / འབར་ནི / འཛོག་ནི / འགས་ནི / འགས་པ / མཁྱོགས་འབེལ་ / ཟླུད་ཤུགས་རྒྱབ་ནི / ཁོང་ཁྲོ་བཏུམ / ལང་ནི / འཕར་ནི / གཏོར་ནི / ཚོར་ཤུགས་བཏོན་ནི / དཔེར་ན་ མི་ཟློས་བཏུམ

পিপিরীমকাঁ

paipairaīmakaina

འབར་ནི / འཛོག་ནི / འགས་ནི / ཟླུད་ཤུགས་རྒྱབ་ནི / ཁོང་ཁྲོ་བཏུམ / ལང་ནི / འཕར་ནི / གཏོར་ནི / ཚོར་ཤུགས་བཏོན་ནི / བཅམ་བཏུམ / འགས་པ / མཁྱོགས་འབེལ་ / དཔེར་ན་ མི་ཟློས་བཏུམ

དཔེར་ན་ འཁོར་ལམ་ཡོངས་འཛེལ་ཟླ་ཏ། noun

per na khor lam yong drel ta bu

শুদ্ধ

śaudadha

དམ་པ / དམ་པའི / ཏྲ་རིལ་ཏྲཱཥ་ཟླ་ཏ / ཏྲ་ཥ / ཆུ་འཛོམས / ཐིན་ཙན / ཐིན་ཙན་ནས་ཅན / ཤུང་རིལ་དང་ / ཐོག་ཡོངས་འཛེལ / ཐུ་འཛོམས / ལན་ཚུན་མཐུང་འཛེལ / ད་ཡིར་ན་ལས་ཐེའི་ཡོངས་འཛེལ་ཟླ་ཏ / ཙ་ཨེན / མཐུང་འཛེལ / ཡོངས་ཁ་ཤས / ཐོག་ཡོངས་འཛེལ / ལ་ཁ / ཤ / ཤ་ཁ / ཤ / ཤ / ཤ

དཔེར་ན་ *noun*

ལས་སྟེའི་ཡོངས་འཛིལ་ལྟ་བུ

per na lé dé yong drel ta bu

ජාලය

jaālaya

རྒྱ་འཛོམས / སྡུ་འཛོམས / ཤན་ཕྱོགས་མཐུད་འཛིལ / དཔེར་ན་ལས་སྟེའི་ཡོངས་འཛིལ་ལྟ་བུ / མཐུད་འཛིལ / ཡོངས་འཛིལ / བློག་རིག་ཡོངས་འཛིལ་དང་རྒྱང་བསྡུགས་ཡོངས་འཛིལ་ལྟ་བུ / དཔེར་ན་ འགོར་ལམ་ཡོངས་འཛིལ་ལྟ་བུ

ශෞද්ධ

śaudadha

དམ་པ / དམ་པའི / དུ་རིལ་བྱེམ་ལྟ་བུ / དུས / རྒྱ་འཛོམས / ཕྱིན་ཅན / ཕྱིན་ཆད་བས་ཅན / ཏཱང་རིལ་དང་ / ཐྲོག་རིག་ཡོངས་འཛིལ / སྡུ་འཛོམས / ཤན་ཕྱོགས་མཐུད་འཛིལ / དཔེར་ན་ལས་སྟེའི་ཡོངས་འཛིལ་ལྟ་བུ / རྩ་ཅེན / མཐུད་འཛིལ / ཡོངས་འཛིལ / བཟང་པོ / བཟང་པའི / ངུ་མིག ཤེང་རས / ཐྲོག་རིག་ཡོངས་འཛིལ་དང་ རྒྱང་བསྡུགས་ཡོངས་འཛིལ་ལྟ་བུ / དཔེར་ན་ འགོར་ལམ་ཡོངས་འཛིལ་ལྟ་བུ / ཡང་དག ཡང་དག་པའི

དཔེར་ *noun*

ན་ཐུ

ང་ཀ

ཏྲམ

དང

ཐྲོག

བདུན

ན་ནང

མཐའ་མཇ

ཁ

ན་ཚོད

ལྷ

མ་ས

ཐ

བར

བཞག་པའི

* གནས*

ལ

ཏ

ཅ

ལ

ཡ

ཡ

*ཡ

དཔྱ་སྐལ། noun
cha kel

പംഗു
paṁgau

བས་ཚན། / དཔྱ་སྐལ། / ཆ་ནས། / ཕྱམ་ཕྱིམ། / དམ་དུམ། / ཐ་ལོས་གར་ཀྱི་འཁྱབ་ཁྱད། / བཙོམ་ལྡེ་ཐོག་ནི། / ཏ་དུམ / ངམ་ཏ། / བགོ་སྐལ། / བགོ་ནི། / བགོ་བཤད། / བགོ་བཤད་ཆུབ་ནི། / སྐལ་ཤ། / ལྟ་སྐལ། / མང་ཞུང་ / མཉམ་ཐུབ་འབད་ནི། / དབེ། / རང་སྐལ། / ཐུབ་ཐོག་ནི། / ས་སོར་འཕྱལ་ནི། / ཐོང་ལྡན། / ཐོངམ / ཐོབ་ཆ / ཐོབ་སྐལ། / འཁྱབ་ཐོན་པའི་ཚོག / ཚད / ཡོངས་ཐོག / གཞན་ལྟ་ཐུབ་ནི། / འཁྱབ་ཐོན་པའི་ཚོག ཐོག་ལ / ཡན་ལག ཆ་ནས། / ཡན་ལག ཆ་ཐུན

ഹവുല്
havaula

བས་ཚན། / དཔྱ་སྐལ། / ཆ་ནས། / ཕྱམ་ཕྱིམ། / དམ་དུམ། / ཐ་ལོས་གར་ཀྱི་འཁྱབ་ཁྱད། / བཙོམ་ལྡེ་ཐོག་ནི། / ཏ་དུམ / འཕེལ་ཚོགས། / འཕེལ་བ། / ངེས་ཏ། / བགོ་སྐལ། / བགོ་ནི། / བགོ་བཤད། / བགོ་བཤད་ཆུབ་ནི། / སྐལ་ཤ། / ལྟ་སྐལ། / མང་ཞུང་ / མཉམ་ཐུབ་འབད་ནི། / དབེ། / རང་སྐལ། / ཐུབ་ཐོག་ནི། / སོ་སོར་འཕྱལ་ནི། / ཐོང་ལྡན། / ཐོངམ / ཐོབ་ཆ / ཐོབ་སྐལ། / འཁྱབ་ཐོན་པའི་ཚོག / ཚད / ཚོགས་པ / མཐུན་ཚོགས / ཡོངས་ཐོག / གཞན་ལྟ་སྐབ་ནི། / འཁྱབ་ཐོན་པའི་ཚོག ཐོག་ལ / ཡན་ལག

കെല്ലക്
kaælalaka

བས་ཚན། / དཔྱ་སྐལ། / ཆ་ནས། / ཆགས་དུམ / ཕྱམ་ཕྱིམ། / དམ་དུམ / ཐ་ལོས་གར་ཀྱི་འཁྱབ་ཁྱད། / བཙོམ་ལྡེ་ཐོག་ནི། / ཏ་དུམ / དུམ་ཏ / བགོ་སྐལ། / བགོ་ནི། / བགོ་བཤད། / བགོ་བཤད་ཆུབ་ནི། / ཐོར་ལྡོག་ནི། / ལྟ་ལྟ། / ལྟ་ལྟ། / མང་ཞུང་ / མཉམ་ཐུབ་འབད་ནི། / དབེ། / རང་ལྟ། / ཐུབ་ཐོག་ནི། / ས་ཁོར་ལམ་ལ་ནི། / བཏོགས། / ཐོངམ / ཐོབ་ཆ / ཐོབ་ལྟ། / འཁྱབ་ཐོན་ཚོག / ཚད / ཡོངས་ཐོག / ཁ་ཕྱད / ལྟ་ལྟ། / ཡ

ദെനവീമ
daænavaīma

བས་ཚན། / དཔྱ་ལྟ། / ཆ་ནས། / ཕྱམ་ཕྱིམ། / དམ་དུམ / ཐ་ལོས་གར་ཀྱི་འཁྱབ་ཁྱད། / བཙོམ་ལྡེ་ཐོག་ནི། / ཏ་ཏ / ངམ་ཏ / ཐ་ལ / ཐ་ལ / ངེ / ངེ / ངེ

དབང་ཅན། *adj*

wang chen

අවශ්‍යයි

avaśayayai

མེད་དུ་མི་རུང་བའི། / ངེས་པར་དུ་དགོས་པའི། / ངེས་པར་མཁོ་བའི། / ཐལས་མེད་པའི། / གལ་ཅན། / གལ་ཆེ་བའི། / དགོས་བདེན་བདེན། / ཁག་ཆེ་དགོས། / ཁག་ཆེ་བའི། / མེད་ཐབས་མེད་པ། / ཉེ་བར་མཁོ་བའི། / རྩ་ཅན། / དབང་ཅན། / གཞི་ཐ

ශක්තිමත්

śakataimata

འགོར་ཚེན། / ཕྱུགས་པོ། / ཐུང་ས། / ཐུང་ས་མང་ / ཐྲིང་ཐྲིང་ / ཐྲིང་ཐྲིང་བཟོ་ནི། / ཐུག་ཕེག་པའི། / འཚྭང་ཐིད་པའི། / རྐང་ལྟོག / རྐང་ཤུགས / རྐང་ཚ་ཏྲགས / ཁེ་ཚོ་ཅན། / ལེགས་ཤོམ། / གཤོང་ཅན། / ནུས་ཅན། / ཐྲིང་ཐྲོལས་ཅན། / ཤུགས་ཅན། / ཁན་ཁན། / ཐྲོལས་ཅན། / ཐྲོལས་ཤུགས་ཅན། / ཐུ་བཏན་བཟོ་ནི། / བསན་ཁྲག་ཁྱེ། / དབང་ཅན། / དབང་ཚད་ཅན། / ༡༠ འཚྭང་ཉེ་བའི།

වැදගත්

vaædagata

གལ་ཆེ་ཤོས། / གལ་ཅན། / གལ་ཆེ་བའི། / ཁག་ཆེ་ཏྲགས / ཁག་ཆེ་བའི། / ཐུ་ཅན། / གཙོ་པོ། / དབང་ཅན། / གཞུང་

බලවත්

balavata

འགོར་ཚེན། / ཕྱུགས་པོ། / ཐུང་ས། / ཐུང་ས་མང་ / ཐྲིང་ཐྲིང་ / ཐྲུག་ཕེག་པའི། / འཚྭང་ཐིད་པའི། / རྐང་ལྟོག / རྐང་ཤུགས / རྐང་ཚ་ཏྲགས / ཁེ་ཚོ་ཅན། / ལེགས་ཤོམ། / གཤོང་ཅན། / ནུས་ཅན། / ཐྲིང་ཐྲོལས་ཅན། / ཤུགས་ཅན། / ཁན་ཁན། / ཐྲོལས་ཅན། / ཐྲོལས་ཤུགས་ཅན། / བསན་ཏོག་ཏུ། / དབང་ཅན། / དབང་ཚད་ཅན། / ༡༠ འཚྭང་ཉེ་བའི།

අත්‍යවශ්‍යය

atayavaśaya

གལ་ཅན། / གལ་ཆེ་བའི། / དགོས་བདེན་བདེན། / ཁག་ཆེ་ཏྲགས། / ཁག་ཆེ་བའི། / མེད་དུ་མི་རུང་བའི། / མེད་ཐབས་མེད་པ། / ངེས་པར་དུ་དགོས་པའི། / ངེས་པར་མཁོ་བའི། / ཉེ་བར་མཁོ་བའི། / ཐལས་མེད་པའི། / རྩ་ཅན། / དབང་ཅན། / གཞི་ཐ

බලසම්පන්න

balasamapanana

འགོར་ཚེན། / ཕྱུགས་པོ། / ཐུང་ས། / ཐུང་ས་མང་ / ཐྲིང་ཐྲིང་ / ཐྲུག་ཕེག་པའི། / འཚྭང་ཐིད་པའི། / རྐང་ལྟོག / རྐང་ཤུགས / རྐང་ཚ་ཏྲགས / ཁེ་ཚོ་ཅན། / ལེགས་ཤོམ། / གཤོང་ཅན། / ནུས་ཅན། / ཐྲིང་ཐྲོལས་ཅན། / ཤུགས་ཅན། / ཁན་ཁན། / ཐྲོལས་ཅན། / ཐྲོལས་ཤུགས་ཅན། / བསན་ཏོག་ཏུ། / དབང་ཅན། / དབང་ཚད་ཅན། / ༡༠ འཚྭང་ཉེ་བའི།

དབང་ཚ། *noun*

wang cha

ප්‍රචණ්ඩත්වය

paracaṇaḍatavaya

བང་བསྟོང་ནི། / འབད་བསྒྲུག་ནི། / ཚོགས་ཐུབ / ཐེ / འཛོད་ཤུགས / གང་བས་འཚོར / ཐྲིང་ཐྲིང་ / ཁྱུར་ཁ / ཁེ་ཚོ། / ཐྲོག་ཕེ / ཐྲོག་ཤུགས / དམག་དཔྱང་དང་དམག་ཐེ་ཚུ་བྱ / མི་བང་ཁྱུལ་ཁས་ཚུ་བྱ / གཅོད་འཚེ / ནུས་པ / ནུས་ཤུགས / ཐྲིང་ཐྲོལས / ཤུགས / ཐལ་དྲགས / ཐྲོལས / ཐྲོལས་ཅན། / ཐྲོལས་ཤུགས། / ཚེ / ཐུབ་ཐྲོད། / དབང་ཚ / དབང་ཤུགས / དབང་ཚད / དབང་བསྟོང་ནི། / ཡོན་ཏན / དྲག་ལག དམག་མི

අධිකාරිය

adhaikaāraiya

དབང་ཚ / དབང་འཛིན / དབང་ཚད

බලහත්කාරයෙන්

balahatakaārayaena

བང་བསྟོང་ནི། / འབད་བསྒྲུག་ནི། / ཚོགས་ཐུབ / ཐེ / འཛོད་ཤུགས / གང་བས་འཚོར / ཐྲིང་ཐྲིང་ / ཁྱུར་ཁ / ཁེ་ཚོ། / ཐྲོག་ཕེ / ཐྲོག་ཤུགས / དམག་དཔྱང་དང་དམག་ཐེ་ཚུ་བྱ / མི་བང་ཁྱུལ་ཁས་ཚུ་བྱ / གཅོད་འཚེ / ནུས་པ / ནུས་ཤུགས / ཐྲིང་ཐྲོལས / ཤུགས / ཐལ་དྲགས / ཐྲོལས / ཐྲོལས་ཅན། / ཐྲོལས་ཤུགས། / ཚེ / ཐུབ་ཐྲོད། / དབང་ཚ / དབང་ཤུགས / དབང་ཚད / དབང་བསྟོང་ནི། / ཡོན་ཏན / དྲག་ལག དམག་མི

විදුලිබල

vaidaulaibala

བང་བསྟོང་ནི། / འབད་བསྒྲུག་ནི། / ཚོགས་ཐུབ / ཐེ / འཛོད་ཤུགས / གང་བས་འཚོར / ཐྲིང་ཐྲིང་ / དཀའ་ཐྲོལ / ཁྱུར་ཁ / ཁེ་ཚོ། / ཐྲོག་ཕེ / ཐྲོག་ཤུགས / དམག་དཔྱང་དང་དམག་ཐེ་ཚུ་བྱ / མི་བང་ཁྱུལ་ཁས་ཚུ་བྱ / གཅོད་འཚེ / ནུས་པ / ནུས་ཤུགས / ཐྲིང་ཐྲོལས / ཤུགས / ཐལ་དྲགས / ཐྲོལས / ཐྲོལས་ཅན། / ཐྲོལས་ཤུགས། / ཚེ / ཐུབ་ཐྲོད། / དབང་ཚ / དབང་ཤུགས / དབང་ཚད / དབང་བསྟོང་ནི། / ཡོན་ཏན / དྲག་ལག དམག་མི

ප්‍රචණ්ඩ

paracaṇaḍa

བང་བསྟོང་ནི། / འབད་བསྒྲུག་ནི། / ཚོགས་ཐུབ / ཐེ / འཛོད་ཤུགས / གང་བས་འཚོར / ཐྲིང་ཐྲིང་ / ཁྱུར་ཁ / ཁེ་ཚོ། / ཐྲོག་ཕེ / ཐྲོག་ཤུགས / དམག་དཔྱང་དང་དམག་ཐེ་ཚུ་བྱ / མི་བང་ཁྱུལ་ཁས་ཚུ་བྱ / གཅོད་འཚེ / ནུས་པ / ནུས་ཤུགས / ཐྲིང་ཐྲོལས / ཤུགས / ཐལ་དྲགས / ཐྲོལས / ཐྲོལས་ཅན། / ཐྲོལས་ཤུགས། / ཚེ / ཐུབ་ཐྲོད། / དབང་ཚ / དབང་ཤུགས / དབང་ཚད / དབང་བསྟོང་ནི། / ཡོན་ཏན / དྲག་ལག དམག་མི

དབང་ཐལ། *noun*

wang tel

බලපෑම

balapaæma

བཅའ་ཁྲིམས / འཚར་སྣང་ / ཐྲོས་གར་འཁྲབ་ནི། / འབྲས་བུ / ཤུགས་འཐས / ཐུ་བ / ཐྲེམ / ཐྲེམ་ཤུགས / སྒྲགས་འཐས / ལྟ / ལྟ་འབད་ནི། / ལས་འཐས / ལང་ཐོལ / ལང་ཐོལ་ཆུབ་ནི། / ཐྲོག་བརྟན་ཁེ་ནི། / ནམ་མཁྱེན / སྣང་འཚར / སྣང་བ / ནམ་འགྱུར་ཐྲོན་ནི། / ངལ་རངས / ཕར་ཕེངས / ཇི་མོ་ཚུ་བྱ / ཤན་ཁྲག་ཁ / ཤན་ཁྲག་ཤུགས / ཤུགས / ཤུལ / ཐོན་འཐས / ཐྲེས་འཐས / ཚོར་སྣང་ / ཚོར་བ / དབང་དུ་ཐལ་ནི། / དབང་ཐལ / ཡིད་ཚེས

དབང་ནི། *verb*

wang ni

අයිනි

ayaitai

དལ་ཕྱེ་མི་འཛིན་ནི། / ཐྲོང་ས་གཟུང་ནི། / དུས་ཚོ་འགོར་ནི། / གོ་གནས་གཟུང་ནི། / མེ་ཁོམ་ནི། / ས་ཁོངས་གང་ནི། / བཙན་དབང་འབད་ནི། / དབང་ནི

පුබුදුවා

paubaudauvaā

བདའ་ཟླན་ནི། / བདག་བཟུང་འབད་ནི། / བདག་འཛིན་འཐབ་ནི། / བདེན་ཁྱེལ་བཤད་ནི། / ཐྲོང་ནི། / གོ་ནི། / བསྒྲག་ནི། / ཆུན་ཐྲོང་འབད་ནི། / ཕོག་ནི། / རངས་ནི། / ཁེམས་ཤོར་ནི། / བཅེད་ནི། / ཤོང་ནི། / བསྡུར་ནི། / བཤད་ནི། / ཐེག་ནི། / ཐོགས་ནི། / མཐོང་ནི། / འཕོ་ཁ་ནི། / ཁྱེལ་ཅ་ཅེ་ནི། / ཁ་ཤས་ཀྱི / ཁ་ཤས་ཀྱི / ཁ་ཤས་ཀྱི / ཁ་ཤས་ཀྱི / ཁ་ཤས་ཀྱི / ཁ་ཤས་ཀྱི / ཟླ་ནི། / བཟུང་ནི།

පවත්වා

pavatavaā

བདག་བཟུང་འབད་ནི། / བདག་འཛིན་འཐབ་ནི། / བདེན་ཁྱེལ་བཤད་ནི། / ཐྲོང་ནི། / བསྒྲག་ནི། / ཆུན་ཐྲོང་འབད་ནི། / རངས་ནི། / བཅེད་ནི། / ཤོང་ནི། / བསྡུར་ནི། / ཐེག་ནི། / འཕྲལ་ཏེ་འབད་ནི། / འཕོ་ཁ་ནི། / ཁ་ཤས་ཀྱི / ཁ་ཤས་ཀྱི / ཁ་ཤས་ཀྱི / ཁ་ཤས་ཀྱི / ཁ་ཤས་ཀྱི / ཁ་ཤས་ཀྱི / ཟླ་ནི། / ཟླ་ནི། / ཟླ་ནི།

དབང་བཟུང་ནི། *verb*

wang zung ni

පාලන

paālana

ཆོས་རྒྱགས་ལེན་གྱི། / བཤད་རྟེན་ལེན་གྱི། / དམ་འཛིན་འབད་གྱི། / འདྲི་དཔྱད་འབད་གྱི། / བཀག་འཛིན་འབད་གྱི། / རང་རྒྱགས་བཟུང་གྱི། / ཕྱ་རྩོག་འབད་གྱི། / བརྒྱ་དཔྱད་འབད་གྱི། / ཚད་བཟུང་གྱི། / ཚོད་བཟུང་གྱི། / དབང་བཟུང་གྱི། / ཞིབ་འཚུག་འབད་གྱི།

පරීක්ෂා

paraīkaṣaā

ཆོས་རྒྱགས། / ཆོས་རྒྱགས་ལེན་གྱི། / དམ་འཛིན་འབད་གྱི། / འདྲི་དཔྱད་འབད་གྱི། / འགྲེས་བཅུལ་འབད་གྱི། / རྒྱགས། / བཀག་འཛིན་འབད་གྱི། / བཀག་གི། / རང་བརྒྱ། / ཆོས་བཅུ་གྱི། / ཆུས་རྒྱགས་ཀྱི་ཚད་ཕྱ་བཟུ། / ཁུལ་ཚཿལ་འབད་གྱི། / རང་ཚུགས་བཟུང་གྱི། / གསར་འཚོལ་འབད་གྱི། / བརྒྱ་དཔྱད་འབད་གྱི། / ཚད་བཟུང་གྱི། / ཚོད་ཕྱ། / ཚོད་བཟུང་གྱི། / འཚོལ་ཞིབ་འབད་གྱི། / དབང་བཟུང་གྱི། / ཞིབ་དཔྱད། / ཞིབ་དཔྱད་འབད་གྱི། / ཞིབ་འཚུག་འབད་གྱི། / རང་ཚུགས་བརྒྱ་དཔྱད།

අධීක්ෂණය

adhaīkaṣaṇaya

དམ་འཛིན་འབད་གྱི། / ཐུ་ཕྱ། / བཀག་འཛིན་འབད་ནི། / རང་ཚུགས་བཟུང་གྱི། / གསར་ཁྱབ། / གསར་ཕྱ། / ཚད་བཟུང་གྱི། / ཚོད་བཟུང་གྱི། / དབང་བཟུང་གྱི།

དབང་བཟུང་འབད་ནི། *verb*

wang zung bé ni

පුබුදුවා

paubaudauvaā

བཤད་ཟླན་གྱི། / བཤད་བཟུང་འབད་ནི། / བཤད་འཛིན་འཐག་ཏེ། / བཤད་ཁྱབ་ཁ་ཤས་ཀྱི། / ཐོང་ནི། / གོ་ནི། / བསྒྲགས་ནི། / ཆུན་ཐུང་ཐོང་འབད་ནི། / ཕོག་ནི། / ཤངས་ནི། / ཅེས་ནི། / ཁ་ཤས་ཀོར་ནི། / བཤད་ནི། / ཧོང་ནི། / བསྡུར་ནི། / བཤད་ནི། / ཁ་ཤས་ཀ། / ཁ་ཤས་ཀ། / ཁ་ཤས་ཀ། / ཆོ། / ཆུ་ལ་ཐོང་ནི། / ཆ་ཤས། / ཁ་ཤས། / ཁ་ཤས། / ཆ། / ཆུ་ལ་ཐོང་ནི། / ཆ། / ཆ། / ཆ

དབང་སྒྱུར *noun*
wang gyur

සාමය

saāmaya

བར་ལེ / བར་འཕྲུས / བར་ཟས / སྒྲིག / གོ་རིམ / གོ་རིམ་བཟློག་ནི / བཀའ / བཀའ་རྒྱ / བཀའ་རྒྱ་གནང་ནི / བཀའ་གནང་ནི / མཁོ་མངག / ཁུ་ཁེམ་ས། / བགོད་རྒྱ / བགོད་རྒྱ་ཕྱིན་ནི / ཕྱིན་ཏཱིས། / དམག་ཕྲེ / མངག་ཆ / ཤེས་ཡོན / མཚོང་གསལ་ཆེ་ནི / འཛིབ་ཁོས་ལྡན་ནི / ཚུལ་ལྡན / དབང་སྒྱུར / དབང་ཚད་ཡོད་ནི / ཞི་བདེ

විධානය

vaidhaānaya

བཀའ་སྩོམ / བཀའ་རྒྱ / བཀའ་རྒྱ་གནང་ནི / བཀའ་སློབ / བཀའ་གནང་ནི / བགོད་རྒྱ / བགོད་རྒྱ་ཕྱིན་ནི / དམག་ཕྲེ / ཤེས་ཡོན / མཚོང་གསལ་ཆེ་ནི / འཛིབ་ཁོས་ལྡན་ནི / དབང་སྒྱུར / དབང་ཚད་ཡོད་ནི

අණ

aṇa

ཕྲེ་བ་ཕབ / བཀའ་སྩོམ / བཀའ་རྒྱ / བཀའ་རྒྱ་གནང་ནི / བཀའ་སློབ / བཀའ་གནང་ནི / བགོད་རྒྱ / བགོད་རྒྱ་ཕྱིན་ནི / ཕྱབ་འཕྲི / དམག་ཕྲེ / དཔོད་འཕྲི / ཤེས་ཡོན / མཚོང་གསལ་ཆེ་ནི / འཛིབ་ཁོས་ལྡན་ནི / དབང་སྒྱུར / དབང་ཚད་ཡོད་ནི

ආඥාවක්

āgnaāvaka

བཀའ་རྒྱ / བཀའ་རྒྱ་གནང་ནི / བཀའ་གནང་ནི / བགོད་རྒྱ / བགོད་རྒྱ་ཕྱིན་ནི / དམག་ཕྲེ / ཤེས་ཡོན / མཚོང་གསལ་ཆེ་ནི / འཛིབ་ཁོས་ལྡན་ནི / དབང་སྒྱུར / དབང་ཚད་ཡོད་ནི

ආඥාව

āgnaāva

བཀའ་སྩོམ / བཀའ་རྒྱ / བཀའ་རྒྱ་གནང་ནི / བཀའ་སློབ / བཀའ་གནང་ནི / བགོད་རྒྱ / བགོད་རྒྱ་ཕྱིན་ནི / དམག་ཕྲེ / ཤེས་ཡོན / མཚོང་གསལ་ཆེ་ནི / འཛིབ་ཁོས་ལྡན་ནི / དབང་སྒྱུར / དབང་ཚད་ཡོད་ནི

དབང་མོ་ངལ་ནི *verb*
wangmo ngel ni

කුහරය

kauharaya

ངོང་ / ཆོག་ཀ / བཞུན་ནི / དབང་མོ་ངལ་ནི / ཞེ་བཞུན་ནི / བཙོང་ནི

හෑරෑ

haæraū

ངོང་ / ཆོག་ཀ / བཞུན་ནི / དབང་མོ་ངལ་ནི / ཞེ་བཞུན་ནི / བཙོང་ནི

དབུ *noun*
u

හිස

haisa

སྒྲི་ཁྱབ / མགོ / འགོ་འཛིན / མཁྱ་ཏོ / ཁྱད་པ / ཀ / ཀ་མགོ / ལྟ་ཕྱིན་ནི / ཟླདཔ / སྨོབ་ཁོངས / གསོ་འཛིན / གསོ་བོ / དབུ / དབུ་འཛིན / གཡོག་སྒོང་མེ / སྒྲི་ཏོག ཟེ

དབུ་ཁྲིད *noun*
u tri

නායක

naāyaka

ཨང་དང་པ / དྲག་ཤོས / འགོ་དཔོན / འགོ་ཁྲིད / ཀུན་གྱི་གཙོ་ལས / ཐུ་གར་སྒེ་ཚན་གྱི་གསོ་པོ / ཆོས་སྒྲིག་པའི་བཙན་ཨཚར / དབུ་ཁྲིད

ලොකාකා

laeākakaā

ཨང་དང་པ / དྲག་ཤོས / འགོ་དཔོན / འགོ་ཁྲིད / ཀུན་གྱི་གཙོ་ལས / ཐུ་གར་སྒེ་ཚན་གྱི་གསོ་པོ / ཆོས་སྒྲིག་པའི་བཙན་ཨཚར / དབུ་ཁྲིད

དབུ་ཁྲིད་ཞལ་འཛོམས *noun*
u tri zhel dzom

සමනළ

samanaḷa

ཕྱེམ་ལ / ཕྱེམ་ལ་ཆུ་རྒྱལ / ཆེ / ཆེ་མོ / དབུ་ཁྲིད་ལྷན་ཚོགས / དབུ་ཁྲིད་ཞལ་འཛོམས

དབུ་ཁྲིད་ལྷན་ཚོགས *noun*
u tri lhen tsok

සමනළ

samanaḷa

ཕྱེམ་ལ / ཕྱེམ་ལ་ཆུ་རྒྱལ / ཆེ / ཆེ་མོ / དབུ་ཁྲིད་ལྷན་ཚོགས / དབུ་ཁྲིད་ཞལ་འཛོམས

དབུ་ཞ *noun*
u zha

තොප්පිය

taeāpapaiya

མགུ་རས / ཁལ་ཏོ / ཐོག་ཁེབས / དབུ་ཞ / ཞགས

དབུ་འཛིན *noun*
u dzin

හිස

haisa

སྒྲི་ཁྱབ / མགོ / འགོ་འཛིན / མཁྱ་ཏོ / ཁྱད་པ / ཀ / ཀ་མགོ / ལྟ་ཕྱིན་ནི / ཟླདཔ / སྨོབ་ཁོངས / གསོ་འཛིན / གསོ་བོ / དབུ / དབུ་འཛིན / གཡོག་སྒོང་མེ / སྒྲི་ཏོག ཟེ

དབུགས *noun*
uk

ගුවන්

gauvana

བར་སྣང / ཐུང / ཆུང་མ / དབུགས

හුස්ම

hausama

ཨ་ཙོ་ཅིག / ཐུང / ཐུང་གཏོང་ལེན / ཚང་ནང་ཆུང་ཤུགས་བཞུག་ནི / འཕོས་ཀྱིས་སྒེ་སྨད་ནི / བཅོ་ལ་ཆུང / དབུགས / དབུགས་གཏོང་ལེན / དབུགས་གཏོང་ལེན་འབབ་ནི

དབུགས་གཏོང་ལེན *noun*
uk tong len

හුස්ම

hausama

ཨ་ཙོ་ཅིག / ཐུང / ཐུང་གཏོང་ལེན / ཚང་ནང་ཆུང་ཤུགས་བཞུག་ནི / འཕོས་ཀྱིས་སྒེ་སྨད་ནི / བཅོ་ལ་ཆུང / དབུགས / དབུགས་གཏོང་ལེན / དབུགས་གཏོང་ལེན་འབབ་ནི

དབུགས་གཏོང་ལེན་གྱི *adj*
uk tong len gyi

ශ්වසන

śavasana

དབུགས་གཏོང་ལེན་འབད་ནི *verb*
uk tong len bé ni

හුස්ම

hausama

ཨ་ཙོ་ཅིག / ཐུང / ཐུང་གཏོང་ལེན / ཚང་ནང་ཆུང་ཤུགས་བཞུག་ནི / འཕོས་ཀྱིས་སྒེ་སྨད་ནི / བཅོ་ལ་ཆུང / དབུགས / དབུགས་གཏོང་ལེན / དབུགས་གཏོང་ལེན་འབད་ནི

དབུགས་ཐག་ཐུང་ཀུ *adj*
uk tak tung ku

සුළු

sauḷau

ཨ་ཙོ་ཅིག་ཕྲེ / ཆུང་ཀུ / ཕྱུ་གཏངས་དམའ་བ / བཟླས་བཟླས / བཟླས་པའི / བཟླས་ཚོགས / དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ / དུས་ཀྱི་ཅིག་ཕྲེ / གཡ་མི་ཆེ་བའི / གཡ་གནད་ཆུང་ཀུའི / གཡ་གནད་ཆུང་བའི / དཀོན་དགོས / དཀོན་ཏེ / མ་ཡང / མ་ཡང་བར / ཉུང་ཉུང / ཉུང་ཐུ་ཅིག་ཕྲེ / ཉུང་བ / ཐག་ཐུང་ཀུ / མཚོ་ཚུ་ཐུང་ཀུ / ཐ་བ / ཟ་ཆུང་བའི / ཚལས་ཆུང་གི / ཐུང་ཀུ / དབུགས་མ་ཡང / དབུགས་ཐག་ཐུང་ཀུ / བཟླས་ཚོགས་ཐུང་ཀུ

නොවැදගත්

naeāvaædagata

ཨ་ཙོ་ཅིག་ཕྲེ / ཆུང་ཀུ / ངོན་ཆུང་གི / ངོན་མེད / ཕྱུ་གཏངས་དམའ་བ / བཟླས་བཟླས / བཟླས་པའི / བཟླས་ཚོགས / དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ / དུས་ཀྱི་ཅིག་ཕྲེ / གཡ་མི་ཆེ་བའི / གཡ་གནད་ཆུང་ཀུའི / གཡ་གནད་ཆུང་བའི / ཁྱོད་མ་མེད / དཀོན་དགོས / དཀོན་ཏེ / མ་ཡང / མ་ཡང་བར / ཉུང་ཉུང / ཉུང་ཐུ་ཅིག་ཕྲེ / ཉུང་བ / ཁེམས་ཆུང / ཐག་ཐུང་ཀུ / མཚོ་ཚུ་ཐུང་ཀུ / ཐ་ཟ / ཆ་ཆུང་བའི / ཚལས་ཆུང་གི / ཐུང་ཀུ / ཐ་ཡ / ཆ་ཆུང་ཀུ / ཐ་ཡ / ཆ་ཆུང / ཐ་ཡ / ཆ / ཆ / ཆ

དབུར་ཏི་རྒྱབ་ནི *verb*

ur ti kyap ni

යකඩ

yakaḍa

ལྕགས / དབུར་ཏི / དབུར་ཏི་རྒྱབ་ནི / ལྕགས་སྒོ་གཟུ་ལྕགས་འཁག་ལྕགས་ཤུ་བ

මාධ්‍ය

maādhaya

བར་བསྒྲུང་འཁ / བར་འཁ / ཕེས་ནི / རྒྱང་འཕེན་བཏུན / བསྒྲལ་ནི / གནས་ཚུལ་སྒེལ་ལས / མཉན་ནི / འཕྲལ་ནི / ཤུགས་ཀྱིས་ཐུར་ནི / བཙོར་ནི / ལྷ་ཚུགས་རྒྱབ་ནི / དབུར་ནི / དབུར་ཏི་རྒྱབ་ནི

පුවත්පත්

pauvatapata

ཕེས་ནི / བསྒྲལ་ནི / གནས
·ཚུལ་ལྷག་ཚར་བའི་གསར་ཧོག
·གི་ཧོག་ཀུ་གཡོག་ལྷ་གཞན་བགོལ་བཏུབ་མི / མཉན་ནི / འཕྲལ་ནི / གསར་ཧོག་ཀུ་ཧོ་ཁ་ལ་ཁ་ཕྱི་ངོ / གསར་ཧོག / ཤུགས་ཀྱིས་ཐུར་ནི / བཙོར་ནི / ལྷ་ཚུགས་རྒྱབ་ནི / དབུར་ནི / དབུར་ཏི་རྒྱབ་ནི

དབུར་ནི *verb*

ur ni

අදාළ

adaāḷa

སྒོང་ནི / འཕྲིང་ཟོར་རྒྱབ་ནི / འཇུག་ནི / བགོལ་སྒོང་ / ལྷ་བགོལ་ནི / ལག་སྒོང་འབད་ནི / ལག་ལེན་འཚམ་ནི / དབུར་ནི / གཡོག་བགོལ་ནི / གཡོག་ནང་བསྒོག་ནི / ཞུ་ནི / ཞུ་ཚོག་ཕྱལ་ནི

පුවත්පත්

pauvatapata

ཕེས་ནི / བསྒྲལ་ནི / གནས
·ཚུལ་ལྷག་ཚར་བའི་གསར་ཧོག
·གི་ཧོག་ཀུ་གཡོག་ལྷ་གཞན་བགོལ་བཏུབ་མི / མཉན་ནི / འཕྲལ་ནི / གསར་ཧོག་ཀུ་ཧོ་ཁ་ལ་ཁ་ཕྱི་ངོ / གསར་ཧོག / ཤུགས་ཀྱིས་ཐུར་ནི / བཙོར་ནི / ལྷ་ཚུགས་རྒྱབ་ནི / དབུར་ནི / དབུར་ཏི་རྒྱབ་ནི

පාවිච්චි

paāvaicacai

སྒོང་ནི / འཕྲིང་ཟོར་རྒྱབ་ནི / ཐུག་ནི / བགོལ་སྒོང་ / ལྷ་བགོལ་ནི / ལག་སྒོང་འབད་ནི / ལག་ལེན་འཚམ་ནི / དབུར་ནི / གཡོག་བགོལ་ནི / ཞུ་ནི / ཞུ་ཚོག་ཕྱལ་ནི

බරස

barasa

འཕྲག་ནི / ཕྱིར / མཁུ་ཤད / ཁ་ཤགས་ཚང་ཀུ / ཐུ་ཤད / མོ་ཀི་མཇུག་མ / ཕལ་ཆེ / ཐང་ཚལ / ས་ཡཱུ / དབུར་ནི

භාවිතය

bhaāvaitaya

སྒོང་ནི / སྒོང་ཐང་ས / འཕྲིང་ཟོར་རྒྱབ་ནི / ཐུག་ནི / འཇུག་ཐང་ས / བགོལ་སྒོང་ / ལྷ་བགོལ་ནི / ལག་སྒོང་འབད་ནི / ལག་ལེན་འཚམ་ནི / ལག་ལེན་འཚམ་ཐང་ས / བསྒྲལ་ཐང་ས / དབུར་ནི / གཡོག་བགོལ་ནི / གཡོག་ནང་བསྒོག་ནི / ཞུ་ནི / ཞུ་ཚོག་ཕྱལ་ནི

මාධ්‍ය

maādhaya

བར་བསྒྲུང་འཁ / བར་འཁ / ཕེས་ནི / རྒྱང་འཕེན་བཏུན / བསྒྲལ་ནི / གནས་ཚུལ་སྒེལ་ལས / མཉན་ནི / འཕྲལ་ནི / ཤུགས་ཀྱིས་ཐུར་ནི / བཙོར་ནི / ལྷ་ཚུགས་རྒྱབ་ནི / དབུར་ནི / དབུར་ཏི་རྒྱབ་ནི

དབུར་དར *noun*

ur dar

ඝර්ෂණ

gharaṣaṇa

ཕྱོགས་འགལ / མི་མཐུན་པ / རེག་རར / གསོལ་ཐར / དབུར་ཐར

དབུལ་ཡོར་འགྱུར་ནི *verb*

ül por gyur ni

නිරය

nairaya

སྐྱོ་ངན་ས / མ་དགའ་བའི / ངན་ས་ཁོང་ / ངན་ས་ཁོང་གི / དམྱལ་བ་ཁམས / དམྱལ་ཁམས་ཀྱི / དམྱལ་བ / ཁེམས་ཚོགས་ཁེ་ས / ཆ་བཟན་གཏང་ནི / ཆ་གཏོར་གཏང་ནི / ཚོགས་ཟ་ས་ས / དབུལ་ཡོར་འགྱུར་ནི

තුවාල

tauvaāla

སྐྱོན་ཞུགས་ནི / ཟ / ཟ་སྐྱོན / ཟ་བཏོན / ཟ་བཏོན་ནི / མེད་པ་གཏང་ནི / གཅོད་སྐྱོན / གཅོད་ནི / གཅོད་ཡོད / གཅོད་པ་བཀལ་ནི / ཆ་བཟན་གཏང་ནི / ཆ་གཏོར་གཏང་ནི / དབུལ་ཡོར་འགྱུར་ནི

විනාශ

vainaāśa

སྒྲུང་ཀ / ཇོགས་ནི / བཟན་གསོར / མེད་པ་འགྱོ་ནི / མེད་པ་གཏང་ནི / ཁམ་ཚུང་ / ཁེ་ནི / ཐོར་བཤིག / ཆ་བཟན་གཏང་ནི / ཆ་གཏོར་གཏང་ནི / དབུལ་ཡོངས / དབུལ་ཡོར་འགྱུར་ནི / ཡར་ནི / ཞིག་རལ / ཞིག་ཤུལ / ཐོར་བཤིག / ཁྱོ་ཁ་ལ / བཟན་ས / ཐོར་བ

හානි

haānai

སྐྱོན་ཞུགས་ནི / ཟ / ཟ་སྐྱོན / ཟ་བཏོན / ཟ་བཏོན་ནི / མེད་པ་གཏང་ནི / གཅོད་ཐུབ / ཁ་ཤགས / ཁ་ཤགས་ལས / ཁ་ཤགས་ལ / ཁ་ཤགས / ཁ་ཤགས / ཁ་ཤགས

དཔྱ་ལག་ཐེ་ཚན། noun
yé khak dé tsen

ཨཾශය

aṁśaya

བགོ་བཤད / བགོ་ཁྱེས / དཔྱ་ལག / ཆ་ལག་ཀོ་ལག / དཔྱ་ལག་ཐེ་ཚན།

དཔྱ་དཔྱད། noun
yé ché

ටෙස්ට්

ṭaesaṭa

འབད་བསྒྲི / འབད་ཕྱ་བ / འབད་ཐོུས / དཔྱད་ཞིབ / ཚོས་ཆུགས / ཚོས་ཆུགས་ལེན་རྒྱ / དམ་འཛིན་འབད་རྒྱ / བདེན་ཁུངས / ངོ་འགན / འདི་དཔྱད་འབད་རྒྱ / འཕྲི་ཐོུས / འགྲེམ་འགྱལ་འབད་རྒྱ / ཡོན་བཟུང / ཆུགས / བཀག་རྒྱ / ལག་ཐུང / མོ་བཏབ / ནང་བརྒྱ / དཔེ་ལ་འཛིན / ཏོན་བཙུན་ཀྱི་ཚད་ཕྱ་ཤ / ཉམས་ཐོུང / ཐོུང་བ / ཁྱབ་ཡོན་ཀྱི་ཚད་ཕྱ་ཤ / ཁ་ཁྱེས / གསར་འཚོལ་འབད་རྒྱ / བཤད་ཁུངས / ཁ་ཁྱེས / གསར་འཚོལ་འབད་རྒྱ / བཤད་བཤད / བཤད་ཁུངས / ཁ་ཁྱེས / ཁ་ཁྱེས / ཁ་ཁྱེ

དམ་དམ *adj*

dam dam

ཏཱཥ་ཀར

dauṣakara

ཤ་ཆ / དམ་དམ / དམ་ཏྲཱས / བདེན་པའི / ཐུགས་རྒྱུད / གཙང་པོ / འཇམ་དཔྱོད་ཀྱི་མཛད་པ / ལྷན་ཅིག་ཏུ / ཤཱཀྱ་པཎ་པ / དཀའ་ཐུབ་ཅན་ / ལྷ་ཁང་ / ནུ་ཐུག་ཅན་ / གནས་ཆུས་ཤུ་ཐ / ཀུ་ཤ / ཀ་ཤ / ཐུགས་ཀྱི་ཤུ་ཐ / ཀ་ཤ / ཀ་མའི / ཐུ་དགས / ཤུག་ཤ་ཁ / ལྷ་ཁང་ / ཤ་ཀ / ཐ་ཡ / ཐུ་ཀ / ཤ་ཀ / ཤ་ཀ / ཤ

ཨསཱདྷཿ

asaādhaya

བཙོ་ཐབས་མེད་པ / དམ་དྲགས / ངོ་ནི་ལས་སྒེ / དྲག་ཐབས་མེད་པ / གལ་ཙན / བསྒྲུར་ཐབས་མེད་པ / ཁག་ཆེ་དྲགས / གནད་ཡོག་ཡོ་སྒེ / ནད་ཕྱུ་ཏ / ཉེན་ཙན / ཤུགས་ཙན / ཕྱ་བ་ཕྱ་ཏ / ཁྱིམས་ཕྱ་ཏ / ཁྲོ་གཏུམ་ཙན / ཚབས་ཆེན / འཚུབ་ཙན / འཚུབ་དྲགས / གཏུམ་དྲགས

ཏདཻཔལ

tadabala

དམ་དྲགས / ངོ་ནི་ལས་སྒེ / གལ་ཙན / ཁག་ཆེ་དྲགས / ཁྱད་གཏི་ཡོག་ཡོ་སྒེ / ཉེན་ཙན / ཤུགས་ཙན / ཁྱིམས་ཕྱ་ཏ / ཁྲོ་གཏུམ་ཙན / ཚབས་ཆེན / འཚུབ་ཙན / ཚུབ་དྲགས / གཏུམ་དྲགས

དམ་པ *adj*

dam pa

ශෞද්ධ

śaudadha

དམ་པ / དམ་པའི / དྭ་རིལ་དྭཱ་ཕྱ་ཏ / དྭཱ་ / ཆུ་འཇོམས / ཕྱིན་ཙན / ཕྱིན་ཆད་ཙན / ཀུང་རིལ་དང་ / ཐྲོག་རིག་ཡོངས་འཛིལ / ལྷ་འཇོམས / ཕན་ཚུན་མཐུང་འཛིལ / ད་ལེར་ན་ལས་ལྡེའི་ཡོངས་འཛིལ་ལྷ་ཏ / ཙུ་ཚེན / མཐུང་འཛིལ / ཡོངས་འཛིལ / བཟང་པོ / བཟང་པོའི / ཏ་ཡིག ཤེང་རས / ཐྲོག་ཡིག་ཡོངས་འཛིལ་དང་ ཆུང་བསྒྲགས་ཡོངས་འཛིལ་ལྷ་ཏ / དཀོར་ན་ འགོར་ལམ་ཡོངས་འཛིལ་ལྷ་ཏ / ཡང་དག ཡང་དག་པའི

ශාන්ත

śaānata

དམ་པ / དམ་པའི / ཏང་ཚོང་ / ཐུགས་ཐོབ / ཕྱིན་ཙན / ཕྱིན་ཆད་ཙན / ཆགས / མི་བཟང་ / ཙུ་ཚེན / བཟང་པོ / བཟང་པོའི / ཡང་དག ཡང་དག་པའི

དམ་པའི *adj*

dam pé

ශෞද්ධ

śaudadha

དམ་པ / དམ་པའི / དྭ་རིལ་དྭཱ་ཕྱ་ཏ / དྭཱ་ / ཆུ་འཇོམས / ཕྱིན་ཙན / ཕྱིན་ཆད་ཙན / ཀུང་རིལ་དང་ / ཐྲོག་རིག་ཡོངས་འཛིལ / ལྷ་འཇོམས / ཕན་ཚུན་མཐུང་འཛིལ / ད་ལེར་ན་ལས་ལྡེའི་ཡོངས་འཛིལ་ལྷ་ཏ / ཙུ་ཚེན / མཐུང་འཛིལ / ཡོངས་འཛིལ / བཟང་པོ / བཟང་པོའི / ཏ་ཡིག ཤེང་རས / ཐྲོག་ཡིག་ཡོངས་འཛིལ་དང་ ཆུང་བསྒྲགས་ཡོངས་འཛིལ་ལྷ་ཏ / དཀོར་ན་ འགོར་ལམ་ཡོངས་འཛིལ་ལྷ་ཏ / ཡང་དག ཡང་དག་པའི

ශාන්ත

śaānata

དམ་པ / དམ་པའི / ཏང་ཚོང་ / ཐུགས་ཐོབ / ཕྱིན་ཙན / ཕྱིན་ཆད་ཙན / ཆགས / མི་བཟང་ / ཙུ་ཚེན / བཟང་པོ / བཟང་པོའི / ཡང་དག ཡང་དག་པའི

དམ་བཅའ *noun*

dam cha

ཕ་རཏི་ཌཱ་ཝ

parataignaāva

དམ་བཅའ / དམ་བཅའ་ལེན་ནི / འགྲུབ་པའི་རེ་བ / ཁས་བླངས / ཁས་བླངས་འབད་ནི / ཁས་བླངས་དམ་བཅའ / ཁས་བླང་ནི / མཐའ / མཐའ་འཛོ་ནི / མཐའ་བཅའ་ནི / གཏུབ་མ / གཏུབ་མར་བཙུགས་ནི / བཟང་པོའི་རེ་བ

པཱོ་རོནཱ་དྷ་ཝ

paeāraeānadauva

དམ་བཅའ / དམ་བཅའ་ལེན་ནི / འགྲུབ་པའི་རེ་བ / ཁས་བླངས / ཁས་བླངས་འབད་ནི / ཁས་བླངས་དམ་བཅའ / ཁས་བླང་ནི / མཐའ / མཐའ་འཛོ་ནི / མཐའ་བཅའ་ནི / གཏུབ་མ / གཏུབ་མར་བཙུགས་ནི / བཟང་པོའི་རེ་བ

ཌཻ་ཝ་ཡཱུ་ཨཾ

daivaurauma

དམ་བཅའ / མཐའ

དམ་བཅའ་ཕྱུལ་ནི *verb*

dam cha pül ni

སཱ་ར་ཡ་ཀཾ

bhaārayaka

ཆོས་ལུགས / བཙོལ་ནི / དམ་བཅའ་ཕྱུལ་ནི / ངང་ས / འགན་ཁག་བཅལ་ནི / ཁས་བླངས་འབད་ནི / ཐོ་གཏང / ཐོ་གཏང་ཆོགས་ཤ / མཐའ་འཛོ་ནི / ཐོ་ཡིག་ཆགས / ཡིད་ཁམས / ཡིད་ཆེས་ནི / ཡིད་ཆོས་ནི / ཞལས་ཀྱི་ཆོགས་ཤ

དམ་བཅའ་ལེན་ནི *verb*

dam cha len ni

ཕ་རཏི་ཌཱ་ཝ

parataignaāva

དམ་བཅའ / དམ་བཅའ་ལེན་ནི / འགྲུབ་པའི་རེ་བ / ཁས་བླངས / ཁས་བླངས་འབད་ནི / ཁས་བླངས་དམ་བཅའ / ཁས་བླང་ནི / མཐའ / མཐའ་འཛོ་ནི / མཐའ་བཅའ་ནི / གཏུབ་མ / གཏུབ་མར་བཙུགས་ནི / བཟང་པོའི་རེ་བ

པཱོ་རོནཱ་དྷ་ཝ

paeāraeānadauva

དམ་བཅའ / དམ་བཅའ་ལེན་ནི / འགྲུབ་པའི་རེ་བ / ཁས་བླངས / ཁས་བླངས་འབད་ནི / ཁས་བླངས་དམ་བཅའ / ཁས་བླང་ནི / མཐའ / མཐའ་འཛོ་ནི / མཐའ་བཅའ་ནི / གཏུབ་མ / གཏུབ་མར་བཙུགས་ནི / བཟང་པོའི་རེ་བ

དམ་ཚིག་ཅན *adj*

dam tsik chen

վիշվաաշավանատ

vaiśavaāsavanata

མངའ་ཚ་དྲགས་ལྡན་པ / དམ་ཚིག་ཅན / བདེན་པ / དང་པོ / འཇུ་བཤད / ཁྱད་འཕགས་བཞེས་ཐོ / གཅན་ཡོངས་པའི / ངན་ལྡན་ཕེད་པའི / ངོ་མ / ཙཻ་ཏ / ཚངས་ཀྱམ་ཀྱི / ཐ་དམ་ཚིག་ཅན / ཚ་དགས / ཡོངས་བཞིན་པའི

ཧཻ་ཏ་ཝ་ཏཱ

haitavata

གཅེས་གཅེས / དམ་ཚིག་ཅན / གཱ་ར་གིས་དགའ་མེ / ཀུན་དགའ / བཅུ་ཕྱན / ཡིད་ཁར་བོངས་མེ / ལྷོ་ངར་ལྷག ཡིད་ལོངས

ས།ཬ།ཤ

saæbaæ

མངའ་ཚ་དྲགས་ལྡན་ཕ / དམ་ཚིག་ཅན / བདེན་པ / དང་པོ / འཇུ་བཤད / ཁྱད་འཕགས་བཞེས་ཐོ / གཅན་ཡོངས་པའི / ངེས་གདན / ངན་ལྡན་ཕེད་པའི / ངོ་མ / དངོས་གཅན / ཚངས་ཀྱམ་ཀྱི / ཐ་དམ་ཚིག་ཅན / ཚ་དགས / ཡོངས་ཤེས་ཀྱི / ཤ་ཟ་ཡིད་ཁམ

དམ་ཚིག་བསྟེན་ནི *verb*

dam tsik ten ni

ནཱ་ས

nasaā

དམ་ཚིག་བཅུན་ནི / ཁ་བཅད་ནི / ཁས་ལེན་ནི / ཐོ་ལུ་གཟུང་ནི / ཐོག་ཕོག་ནི / ཀན་ལྡ་འབད་ནི / ཐག་གཅད་ནི / བཙུགས་ནི / ཡིག་ཐོག་ལུ་འཕྲི་ནི / ཟད་འགྲོ་གཏང་ནི

དམ་འཛིན་འབད་ནི *verb*

dam dzin bé ni

ཚེཀ་པཏ

caekapata

ཆོས་ཐུགས / ཆོས་ཐུགས་ལེན་ནི / དམ་འཛིན་འབད་ནི / འཛིན་བྱེད་འབད་ནི / འཛིན་ཐོག / འགྲེལ་འཛིན་ནི / ཐུགས / བཀག་ནི / ནད་བཏགས / ངན་ལྡན་འཛིན / ནོར་བཅས / ནད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཚད་ཕྱ་ཏ / ཤུགས་ཤུགས་ཀྱི་ཚད་ཕྱ་ཏ / ཤུགས་ལངས་འབད་ནི / ཁཏྲ་ཁ་ཆགས་ནི / ཁ་ཁ / ལངས་ཤེས / ཤེས་ཤ / ཁ་ལ / ཤེས་ལ / ཁ་ལ / ཤ / ལངས་ཤེས / ཤེས་ཤ / ཁ་ལ / ཤ / ནད་ཀྱི / ཤ / ཤ / ཤ

དམག་ནང་ཤི་ནི། verb
mak nang shi ni

වැටීම
vaæṭaīma

འབབ་ནི། / འཛུང་ནི། / ངལ་ང་ནི། / འཕྱེ་ལ་ནི། / འགྱུར་ནི། / འཛུང་ནི། / འཁེལ་ནི། / ཁ་ལིམ་སེ་འགྱུར་ནི་སྐད། / དམག་ནང་ཤི་ནི། / མར། / མར་ལགས། / སྐན་ཀྱི་ཐིག་ལ། / སྐན་ཐིག། / གནམ་ཐུ་ནང་ལས་ལགས་ནི་གཏང་ནི་བཟན། / ཁན་ནི། / ཕོབ་ཀ / ཤི་ནི། / ཤོར་ནི། / ཐིག་ལ། / སྟོན་ཀ / ཚུད་ནི། / ཐུར / ཙར་ཙི་ཅིག ངལ་ཐུ་ཅིག ཐིག་ལ་བཅིག / ཙར་ཙི་ཅིག ངལ་ཐུ་ཅིག ཐིག་ལ་བཅིག ཙར་ཚན / ཙར་འབབ

དམག་ལྱུས། noun
mak jü

උපකාරමය
upakaramaya

འཚར་གཞི / དམག་ལྱུས / དམག་ཟླས / ཐབས་ལྱུས / ཐབས་ཤེས

དམག་མི། noun
mak mi

සෙබලා
saebalaā

හමුදා
hamaudaā

ཐེ་ཚོགས / ངག་ཐེ / ངག་པོའི་དམག་མི / དམག་ཐེ / དམག་མི / བསྟན་ལྱོང་དམག་མི

དམག་འཁོར། noun
mak khor

වැව
vaæva

ཟླུགས་མཚོ་ / དམག་འཁོར། / བས་གས་མཚོ་ / ཏེ་ཌཱ / མཚོ་ཆུ་འཁོར

དམག་འཕྲུག་ དམག་འཛིང་ noun
mantruk mak dzing

රණඩු
raṇaḍau

འབད་ཚོས / གཙོ་ལེན / འཁྱན་བསྟར / འཛོ་ / ཁ་ཤགས / ཁ་འཕར་ཚོག་འཕར / མ་འགྲིག་པ / དམག་ཀྱུབ་ནི / དམག་འཕར / ཉོགས་བསད་ / འཕར་ལག / ཕྱོགས་བསད / འཕར་འཛིང / འཕར་འཕྲུག / འཕར་ཚོ་ / ཚོད་འཁན / ཚོད་ཟླིང / ཚོད་ཆོགས / ཚོད་པ / དམག་འཕྲུག་ དམག་འཛིང / འཕར་འཕྲུག ཙ་མཐུན་མ

යුද්ධය
yaudadhaya

འབད་ཚོས / འབད་བཙོན / འབད་བཙོན་བསྒྲིད་ནི / གཙོ་ལེན / གཙོ་ལེན་དྲག་པོ / འཁྱན་བསྟར / ཐེད་བསད་ལེངས་ནི / ཐེད་བསད་ཀྱུབ་ནི / ཁ་ཤགས / དམག་འཛིང / དམག་འཛིང་འབད་ནི / དམག་ཀྱུབ་ནི / དམག་འཕར / དམག་འཕར་ནི / འཕར་འཛིང / དམག་འཕྲུག ཕྱད་མདའ / དམག་འཕྲུག ད་ལ་ཁ

དམག་ལྱུག་ རིམ་པ noun
mantruk rim pa

වියාපාරය
vayaāpaāraya

བང་ཟླལ་ཁྱབ་ཐེལ / ངང་ལེན་འབད་ནི / ཕྱོགས་འཕར་བཙུགས་ནི / འགྲུལ་ཐོག / གོང་འཕེལ་འགྱོ་ནི / འགྲུལ་ཐོག / ཐུ་ལན་ཐ / ལས་ཀ / ལས་ཀ / ལས་ཆོགས / ལས་ཀ / ལས་ཆོགས / ཟླ / ཟླ་ཕགས / ལས་ངོན / ལས་ཆོགས / དམག་ལྱུག་རིམ་པ / གནང་ངོན / གནས་ཐུ་ཅིས / ཐུ་ཅི / ཐ་ཤད་ནི / ཚོར་ནི / ཚོང་ / ཚོང་འཛེལ / ཚོང་ལ / ཚོང་ལས / གཡོ་འགྲུལ / ཞུ་ནི / ཐུ་ཅིས / ཐ་ཤད་ནི / ཚོར་ནི / ཚོང་ / ཚོང་ལ / ཚོང་ལས / གཡོ་འགྲུལ / ཞུ་ནི / ཐ་ཅིས / ཐ་ཤད / ཚོར / ཚོང / ཚོང / ཚ་ཅ / ཚ / ལ / ལ / ལ

དམག་རྩལ் noun
mak tsel

ᱯᱚᱨᱤᱪᱭᱚ

paraicaya

སྒྲུང་བ / སྒྲོང་བརྡར / སྒྲོང་ལྟ / ཁྱད་རིག་གི་ལྟ / ལག་ལེན / ལག་ལེན་འཕགས་ནི / ལག་བསྟར་འབད་ནི / ལུས་སྒྲོང་ / ལུས་སྒྲོང་འབད་ནི / ལུས་རྩལ / ལྷག་སོལ / དམག་སྒྲོང་ / དམག་རྩལ / གཤིས་ལྷག་ / བསྟར་སྒྲོད / བསྟར་སྒྲོད་འབད་ནི / རྩལ་སྒྲོང་འབད་ནི / ལས་ཀྱི་ཁ་ཡིག / ཁ་ཡིག / ཁ་ཕོ	as / ཁ་གནས / ཁ་ཚོང་ / ཁ་ཆོགས / འཕྲོད་ལས / འཕྲོལ་ཐོག་ / ཡང་ཁ / ཁ་ཕད / ཁ་ཕད་ཀ / ཁ་ཕད་ཀ / ཁ་ཕད་ཀ

དམའ་མཐའ *noun*

ma ta

අවම

avama

འཕྲི་ནི / ཆུང་ཀུ་བཟོ་ནི / ཆུང་ཕོས / དམའ་ཕོས / དམའ་མཐའ / མར་བཙག་ནི / མར་ཕབ་ཆུབ་ནི / མར་ཕབ་ནི / ཞུང་ཕོས / ཞུང་ལུ་བཟོ་ནི / ཞུང་མཐའ

དམའ་ཕོས *noun*

ma shö

අවම

avama

འཕྲི་ནི / ཆུང་ཀུ་བཟོ་ནི / ཆུང་ཕོས / དམའ་ཕོས / དམའ་མཐའ / མར་བཙག་ནི / མར་ཕབ་ཆུབ་ནི / མར་ཕབ་ནི / ཞུང་ཕོས / ཞུང་ལུ་བཟོ་ནི / ཞུང་མཐའ

དམའ་ས *adv*

ma sa

යටතේ

yaṭatae

དམའ་ས / འོག་ཐྱོགས / འོག་ལས / འོག་ལོགས / འོག་ལྱ / འོག་མ / འོག་གནས

පහත

pahata

བ་ལྷ / ཐྱ་ལྷ / དམའ་ས / འོག་ཐྱོགས / འོག་ལས / འོག་ལོགས / འོག་ལྱ / འོག་མ / འོག་གནས

වසා

vasaā

བ་ལྷ / གཙང་ནི / བལྟམས་བལྟམས་པ / བལྟམ་ནི / ཐོ་བལྟམ་ནི / ཐྱ་ལྷ / དམའ་ས / འོག་ཐྱོགས / འོག་ལས / འོག་ལོགས / འོག་ལྱ / འོག་མ / འོག་གནས / ཚོར་ཁང་ཕྱུ་ཏ / བཙུམ་ནི / གཞན་མ་ཨོང་པ

དམའ་ས་བཟུང་བའི *adj*

ma sa zungwé

නිහතමානී

naihatamaānaī

ཆར་པ་དང་ནུར་མ་ཕྱུ་ཏ / དམ་དམ་མེད་པའི / མངར་བ་མ་ཆེ་བའི / འཇོད་ཞེན་ཆུང་བའི / ཐྲ་འཇམ་པའི / ཐྱ་ཕྲེང་མེད་མི / འཇམ་ཆུ / འཇམ་ནུལ་ནུ / འཇམ་དབྱག་པའི / ཐུམས་ལྟིང་ཅན / བཀྲག་ཚ་མ་དབྱག་པའི / ཐོ̀ང་ཕྱོ̀ང / དམའ་ས་བཟུང་པའི / དམའ་ས་བཟུང་པ / ངོམ་མ་ཐོ̀ན་མི / ཉམ་ཆུང་ / ཉམ་ཆུང་ / ཉམ་ཆུང་ཏོ་ཀུ / མཉེན་ཏོ̀ང་ཏོ̀ / རན་པ / ཤུགས་ཆུང་བའི / ཤུགས་ལངས་པའི / སོ̀ང་སོ̀ང / ལྷོག་ཏུ་ཕལ་ཆེ / ལྷག་ཏུ་ཕལ་ཆེ / ཕལ་ཆེ / ཕལ་ཆུང་ / ཕལ་ཆུང / ཕལ་ཆུང / ཕལ་ཆུང / ཕལ་ཆུང / ཕལ་ཆུ / ཕལ་ཆུ / ཕལ་ཆ / ཕལ་ཆ / ཕལ་ཆ

དམིགས་པ་བསྐྱེད་ནི། verb

mik pa kyé ni

วสํตุว

vasatauva

འབབ / ཆ་ལ / ཆ་ལ་བཟོ་ནི་རྒྱ / འཚེ་བ / ཚོས་ཚན / བསྡུད / བསྡུད་པོན / ཏོན་སྟོང / ཏོན་ཚན / ཐོག་ལས་མཚམས / གོམ / དགོས་པོན / ཐུན་ཚ / ཐུན་ཐུས / ཐ་བའི་ཡུས / ཕྱེད་པ་པོ་གཙོ་པོ / བཤོད་ཐུ / དཀའ་ངལ / ཤུང་རིལ་ཐུ་བསྡུགས་གསལ་འབབ་ཚང / ཤུང་རིལ་ཐ་ཚོད་ཐོའི་སྒྲགས / ཁེ་ལན / མཁོ་ཚན / ཁྱད / ལྷ / ལྷ་འགན / ལས་ཀོན / མི་ཁྱངས / མི་ས་ཁ / དམིགས་ཀོན / དམིགས་ནི / དམིགས་པ་བསྐྱེད་ནི / དམིགས་གཤད / དམིགས་ཚད / དམིགས་ཡུས / གནད་ཀོན / གནས་ཐུང

ཨ་ལཀ་ཀ

ilakaka

ཐ་བའི་ཡུས / དམིགས་ཀོན / དམིགས་ནི / དམིགས་པ་བསྐྱེད་ནི / དམིགས་གཤད / དམིགས་ཡུས / དངོས་པོ / མཚོ་བསམ / རེ་འདུན / ཚ་གཤད་ནི

ཨ་ར་མ་ཡ

aramauṇa

འབབ / ཁཉེ་བ / བདེན་གྱལ་ཀུ་ཡོང་བའི / ཐོག་ལས་མཚམས / གོམ / ཏགོས་ཀོན / ཐ་བའི་ཡུས / ཤུང་ལས་ཐ་ཚན་ཐ་ཚད / ཤུང་ལས་ཐ་ཚད / ཤ་ལ་ཡོད་ཀོན / ཁ་ཡན / ཏམ་ཀོན / ཏམ / ཏ / ཏ་ལ / ཏ / ཏ / ཏ

ཨ་ལ་ཀ་ཡ

ilakakaya

འབབ / ལྷོ་ལ / ཤང་རེལ་ཆུ
'ཐུ་བཙུག་ལས་སའི་'འབབ་ཚང་ / ཤ
ང་རེལ་རྩེད་ཅོའི་སྒྲག་ / དམིགས་ངོ་བ / དམིགས་ནི / ད
ཁམིགས་གཅད / དམིགས་ཚད / དམིགས་ཡུལ / ཇེལ་ཚང་ / ཚ་གཅད་ནི

དམིགས་ལྷ *noun*

mik la

ཨེཧེཝར

maehaevara

ཚོས་ངོན་སྲེ་ཚོགས / ངོན་གཅོད / སྒྲ་ཚལ་ཚོགས་པ / དམིགས་ལྷ

དམིགས་སྣང་ *noun*

mik nang

ཕ་ར་ཀ་ལ་ཀ་ལ་ཏ་ཡ

paraikalapanaya

འཚར་བ / དམིགས་སྣང་ / སྣང་འཚར / སྣང་བ / མཐོ་ནི / མཐོ་བས་ཆ / མཐོ་བས་ཆ་གཏང་ནི / བས་མ་ནི / ས་ཆ་ལ / ས་ཆ་ཁར་འཚར་ནི

ས་ཏ་ན་ཏ

saitanana

འཚར་བ / ཏྲན་ནི / དམིགས་སྣང་ / སྣང་འཚར / སྣང་བ / མཐོ་ནི / མཐོ་བས་ཆ / མཐོ་བས་ཆ་གཏང་ནི / རེ་བ་བསྒྲུབ་ནི / བས་མ་ནི / ས་ཆ་ཁར་འཚར་ནི

དམོད་པ *noun*

mö pa

ཤཱ་པ་ཡ

śaāpaya

ཁ་ཏན / དམོད་པ / དམོད་པ་འགོ་ནི / ཏན་ནུས / ཚོགས་ཏན

དམོད་པ་འགོ་ནི *verb*

mö pa bo ni

ཤཱ་པ་ཡ

śaāpaya

ཁ་ཏན / དམོད་པ / དམོད་པ་འགོ་ནི / ཏན་ནུས / ཚོགས་ཏན

དམྱལ་ཁམས *noun*

nyel kham

ནི་ར་ཡ

nairaya

སྨྱོ་དྲགས / མ་དགའ་བའི / ངན་སོང་ / ངན་སོང་གི / དམྱལ་ཁམས / དམྱལ་ཁམས་ཀྱི / དམྱལ་བ / སེམས་ཅོག་སེ་སེ / ཆུ་བཏབ་གཏང་ནི / ཆུ་གཏོར་གཏང་ནི / ཅོག་པ་ཟ་སེ་སེ / དཏྲལ་ཡོར་འགྱུར་ནི

དམྱལ་ཁམས་ཀྱི *adj*

nyel kham kyi

ནི་ར་ཡ

nairaya

སྨྱོ་དྲགས / མ་དགའ་བའི / ངན་སོང་ / ངན་སོང་གི / དམྱལ་ཁམས / དམྱལ་ཁམས་ཀྱི / དམྱལ་བ / སེམས་ཅོག་སེ་སེ / ཆུ་བཏབ་གཏང་ནི / ཆུ་གཏོར་གཏང་ནི / ཅོག་པ་ཟ་སེ་སེ / དཏྲལ་ཡོར་འགྱུར་ནི

དམྱལ་བ *noun*

nyelwa

ནི་ར་ཡ

nairaya

སྨྱོ་དྲགས / མ་དགའ་བའི / ངན་སོང་ / ངན་སོང་གི / དམྱལ་ཁམས / དམྱལ་ཁམས་ཀྱི / དམྱལ་བ / སེམས་ཅོག་སེ་སེ / ཆུ་བཏབ་གཏང་ནི / ཆུ་གཏོར་གཏང་ནི / ཅོག་པ་ཟ་སེ་སེ / དཏྲལ་ཡོར་འགྱུར་ནི

དམྱལ་སྦྱང་ *noun*

nyel jang

ཝ་ཌ

vadha

ཐུག་ཐོ་ཏ / ཐུག་ཐོ་ཏ / ལྷ་ལག་ངན་ཁ / ངན་ལ་ཐོ་ཏ

དར *noun*

dar

ཌ་ཧ་ཡ

dhajaya

ངར / ངར་ཅོག / ངར་ཅོག་ཆུ་ལ་ངར

དར་ཁྱབ་ཆེ་བའི *adj*

dar khyap chewé

ཛ་ན་པ་ཤ་ཡ

janaparaiya

ངར་ཁྱབ་ཆེ་བའི / ཀུན་ཏུ་དགའ / ཀུན་ཏུ་ཕྱིས་ངན་པ་ནི / ངན་ངས་ཀྱི / མི་མང་གིས་ཚོས་པའི / ཡོངས་བྱགས་ཅན

དར་ཅོག *noun*

dar chok

ཌ་ཧ་ཡ

dhajaya

ངར / ངར་ཅོག / ངར་ཅོག ཆུ་ལ་ངར

དར་ཅོག ཆུ་ལ་ངར *noun*

dar chok gyel dar

ཌ་ཧ་ཡ

dhajaya

ངར / ངར་ཅོག / ངར་ཅོག ཆུ་ལ་ངར

དར་མ *noun*

dar ma

ཝཻ་ཌཱ་ཧཻ་ཏཱ

vaæḍaihaiṭai

ངར་མ / ལོ་ན་སྒེན་པ / ན་ལོན / ན་སྒེན

ཏ་ར་ཨ

tarauṇa

ངར་མ / ལང་ཚོ་ངར་བའི / ལང་ཚོ་གི་སྒྲས་ཚད / ལོ་ན་ཆུང་ཀྱའི / ན་ཆུང་ / ན་ཆུང་ / ན་གཞོན / ན་གཞོན / ན་གཞོན་ཅན / ན་གཞོན་གྱི / ན་གཞོན་གྱི་ཁྱད་ཆོས / གཞོན་སྒྲེས / གཞོན་སྒྲེས / གཞོན་པའི་བསྡུང / གཞོན་ནམ

དར་ཚེ *noun*

dar tsi

ཅཻ་ས

caīsa

དར་ཆ་བུ *verb*

dar ta bu

פּ ཡ ཨ ཨ ཕ

paiyaāṁbaā

འཕྱར་ནི / ངར་ཆ་བུ / གྲྭབ་འཕགས་འཛིན་ནི / མཚོག་གས་ཀྱ་གཏང་ནི / འཕྱར་ནི

פּ ཡ ཨ ཨ ན ན

paiyaāṁbanana

འཕྱར་ནི / ངར་ཆ་བུ / གྲྭབ་འཕགས་འཛིན་ནི / མཚོག་གས་ཀྱ་གཏང་ནི / འཕྱར་ནི

ཕ ལ ཡ ཡ

falayai

འཕྱར་ནི / ངར་ཆ་བུ / གྲྭབ་འཕགས་འཛིན་ནི / མཚོག་གས་ཀྱ་གཏང་ནི / འཕྱར་ནི

དལ་ཉམས *noun*

del nyam

ས ཁ ཨ ཨ ཕ ཨ ཨ

saukhaeāpabhaeāgaī

དལ་ཉམས / ཤངས་ཡོན་ཡོངས་སྒྲོང

དལ་དབང་ *noun*

del wang

ནཻ ད ཧ ཨ ཡ

naidahasa

དལ་དབང་ / སྒོལ་ནི / བགག་ཆ་མེད་པ / རང་བཙན / རང་དབང་ / ཐར་ཡོལ / ཐར་ནི / ཡང་ནི

ནཻ ད ཧ ཨ

naidahasa

དལ་དབང་ / རང་བཙན / རང་དབང་

དལ་འགྲོ *noun*

del dro

ཕ ལ ཝ ཏ ཡ

palaāvaitaya

དལ་ཕ་མི་འཚོན་ནི *verb*

dalwa mi tön ni

ཨ ཡ ཏ ཡ

ayaitai

དལ་ཕ་མི་འཚོན་ནི / ཐོང་ས་གཟུང་ནི / ཐུས་ཚོད་འགོར་ནི / ཡོ་གནས་གཟུང་ནི / མི་ལོས་ནི / ས་ཁོངས་གང་ནི / བཙན་དབང་འབད་ནི / དབང་ནི

དལ་ཕ་མེད་པ *adj*

dalwa medpa

ཀཱ ར ཡ ཨ ཧ ཨ ལ

kaārayabahaula

དལ་ཕ་མེད་པ / འདུ་འཛོ / འདུ་འཛོ་ཅན / མི་ལོས་པ / ཉར་ཐུལ / ཉར་ཐུལ་ཅན

དིག་སྒྲ *noun*

dik dra

ས པ ན ད ན

sapanadana

དིག་སྒྲ / ལག་རྩ / ལས་རྩ་སྒྲ / ལས་རྩ / ཐུན་མ

དིཔ་ཁྲད *adj*

dip ké

ག ཪ ཱ ས

garaīsa

འཚོར་ཆེ་བ / དཔལ་ཁྲད / གར་ཏགས / ཆུགས་པ་ལ / ཆུགས་ཏོ་ཇེལ་རེ / ཤུམ / ཤུམ་ཚོལ་ཆོ / ཁྲ་པགས་པ / ཁོར་མ་འཕེལ་བའི་ཁྲད / ལེ་ནཱ་ཡོད་པའི་ངོན / དམིགས་བསལ་མཐུན་བཅེས / ཕོན་ཆེ་བ / རིག་པ་དམན་པ / གཏོས་ཆེ་བ / ཐ་ཏགས / ཆོ་ལྡན་པ / ཁྲག་ཁ / ཁ་ཏགས / ཁ་ཏགས / ཁ ཁ ཨ ཨ ཕ ཨ ཨ

ཨ ན ན

ghana

འཚོར་ཆེ་བ / དཔལ་ཁྲད / ངོད་ཇེལ་རེ / ངོག་ཏོག་ཇེལ་རེ / ཐྲོལ་ཐྲོལ / ཁ་ཏགས / ཁ ཁ ཨ ཨ ཕ ཨ ཨ / ཁ་པགས་པ / ཁ་ཏ་ཆགས་པའི / ཁ་མཐུན་པའི / ཁོར་མ་འཕེལ་བའི་ཁྲད / ལེ་ནཱ་ཡོད་པའི་ངོན / ལེགས་ཅོན / ཐོ་གཏང་ཏ་ཚུགས་པ / དམིགས་བསལ་མཐུན་བཅེས / ཕོན་ཆེ་བ / རིག་པ་དམན་པ / ས་ཀྱག་ཀ / ཁ་ཏ་ཏ / ཁ ཁ ཨ ཨ ཕ ཨ ཨ / ཆ ཁ ཨ ཨ ཕ ཨ ཨ

མཻ ད ཡ *noun*

maedaya

འཚོར་ཆེ་བ / དཔལ་ཁྲད / གར་ཏགས / ཆུགས་པ་ལ / ཆུགས་ཏོ་ཇེལ་རེ / ཤུམ / ཤུ་པགས་པ / ཁོར་མ་འཕེལ་བའི་ཁྲད / ལེ་ནཱ་ཡོད་པའི་ངོན / དམིགས་བསལ་མཐུན་བཅེས / ཕོན་ཆེ་བ / རིག་པ་དམན་པ / ཁ ཁ ཨ ཨ ཕ ཨ ཨ / ཆ ཁ ཨ ཨ ཕ ཨ ཨ

ཏུ་ཁུང་ *noun*

du khung

ཅ ཡ ཡ ཨ ཡ

caimainai

ཕྱི ཨ ཏ ཨ / ངོད་ཕས / ཏུ་ཁུང་ / ཐུགས་ཀ / མེ་ཁུང་ / མེ་ཕས / ཕས / ཐུ་ངང་འཕྲུལ་ཁང་ནང་ལས་ཏ་ཡ་འགྱོ་གའི་ངང་ཁུང

ཕ ན ཨ ལ

paunaīla

ཕྱི ཨ ཏ ཨ / ངོད་ཕས / ཏུ་ཁུང་ / ཐུགས་ཀ / མེ་ཁུང་ / མེ་ཕས / ཕས / ཐུ་ངང་འཕྲུལ་ཁང་ནང་ལས་ཏ་ཡ་འགྱོ་གའི་ངང་ཁུང

ཏུ་པ *noun*

du pa

ཌ ཨ ཨ

dauma

ཏུ་ཆགས་ཆྱབ་ནི / ཏུ་པ / ཏུ་པ་འཛིན་ནི / ཏམ་ཁུ་འཕྲང་ནི / ཏམ་ཁུ་འཕྲང་བ

ཏུ་པ་འཛིན་ནི *verb*

du pa ten ni

ཌ ཨ ཨ

dauma

ཏུ་ཆགས་ཆྱབ་ནི / ཏུ་པ / ཏུ་པ་འཛིན་ནི / ཏམ་ཁུ་འཕྲང་ནི / ཏམ་ཁུ་འཕྲང་བ

ཏུ་ཆགས་ཆྱབ་ནི *verb*

du kam kyap ni

ཌ ཨ ཨ

dauma

ཏུ་ཆགས་ཆྱབ་ནི / ཏུ་པ / ཏུ་པ་འཛིན་ནི / ཏམ་ཁུ་འཕྲང་ནི / ཏམ་ཁུ་འཕྲང་བ

ཏུ་ཀ *noun*

duk

ཝ ཡ ཥ ཡ

vaiṣa

ཏུ་ཀ / ཏུ་ཀ ཁ་ཏོ་ཙ་ལེགས

ཝ ས ཡ

vasa

ཏུ་ཀ / ཏུ་ཀ་ཕྱིན་ཏེ་གསང་ནི / ཏུ་ཀ་ཐུག་ནི / ཚེ་ངལ་གཏང་ནི / ངན་ལྟང་ཆུ་བ་ནི / ཏུ་ཀ ཁ་ཏོ་ཙ་ལེགས

ཏུ་ཀ་ཁ་ཏོ་ཙ་ལེགས *noun*

duk nö sem

ཝ ཥ ཡ

vaiṣa

ཏུ་ཀ / ཏུ་ཀ ཁ་ཏོ་ཙ་ལེགས

ཝ ས ཡ

vasa

ཏུ་ཀ / ཏུ་ཀ་ཕྱིན་ཏེ་གསང་ནི / ཏུ་ཀ་ཐུག་ནི / ཚེ་ངལ་གཏང་ནི / ངན་ལྟང་ཆུ་བ་ནི / ཏུ་ཀ ཁ་ཏོ་ཙ་ལེགས

ཏུ་ཀ་ཕྱིན་ཏེ་གསང་ནི *verb*

duk jin té sé ni

ཝ ས ཡ

vasa

ཏུ་ཀ / ཏུ་ཀ་ཕྱིན་ཏེ་གསང་ནི / ཏུ་ཀ་ཐུག་ནི / ཚེ་ངལ་གཏང་ནི / ངན་ལྟང་ཆུ་བ་ནི / ཏུ་ཀ ཁ་ཏོ་ཙ་ལེགས

ཏུ་ཀ་ཐུག་ནི *verb*

duk luk ni

ཝ ས ཡ

vasa

ཏུ་ཀ / ཏུ་ཀ་ཕྱིན་ཏེ་གསང་ནི / ཏུ་ཀ་ཐུག་ནི / ཚེ་ངལ་གཏང་ནི / ངན་ལྟང་ཆུ་བ་ནི / ཏུ་ཀ ཁ་ཏོ་ཙ་ལེགས

ཏུ་ཀ་བཟུན་ནི *verb*

duk zün ni

ད ཥ ཊ

daṣaṭa

ཏུ་ཀ་ཐུན་ནི / ཀྱང་ཤུགས / ཆུག་ནི / ནུས་པ་འཚོན་ནི / སོ་བཏབ་ནི

ཏུ་ཀ་རྫས *noun*

duk dzé

ཨ ཀ ཡ ཀ

āsanaika

ཏུ་ཀ་རྫས / ཕྱས་ཕྱེ་ཏུ་ཀ་ཅན

ཏུ་ཀ་ལུང་ *noun*

duk lung

ག ཨ ས

gaæsa

ཀ ཇ ཡ / ཇ ཕ ལ ངར ལ ཏ ཡ / ཏུ་ཀ་ཆུང་ / ཕྱས་ཆ ངར ལ / ཆ ངར ལ ཆུ ངང / ངར ལ ཆུ ངང / ཡ ལ ཕ ལ ཆ

ཏུང་ཡུར *noun*

dung yur

ཨ ལ

æla

ཆུ་གཡུར / ཏུང་ཡུར / ཆུ་ལམ / ས་ཏོག་གི་ཆུ་ལམ་ཆུ་ཏུ / གཡུར་ཚན / གཟུགས་ནང་གི་ཆྱོ་ཏང་ཆུང་གི་ལམ་ཆུ་ཏུ

དུང་ཆུང་ *noun*
dung chung

පෙලගැසීම
paelagaæsaīma

ཀླ་པ་རིམ / དུང་ཆུང་ / ཀུལ / རྒྱུད་པ / རིགས་ཀྱི་ / ཐལ་བ / ཐིག / ཚོགས་ཕྲེང / ཕྲེག / ཚོགས་ཕྲེང / ཕྲེག ཀཱུན་རུས / མཚམས་ཕྲེག ལ་མཚམས / ཟླ་གྲངས་ཐག ༦༠ ཕྱི་ཀླུན་ལས

මාර්ගය
maāragaya

བར་ལས / འབད་ཐང་ / འབད་ཚུལ / འབད་བཤགས་བཅའ་བཤགས / ཐོན་པ / ཕྱོགས / ཕྱོགས་གཉིས་ཆའི་ནང་ལས་ཁྱིམ་ཡོངས་པའི་སྒྲག་གི་ལས / ངོས་ལས / ཀླ་པ་རིམ / དུང་ཆུང་ / འཚུལ་བ་འཛིན་པ / གླ་ཅི་གི་ཐོག་ལས / གླ་ཅི་ཐོ་ལས / ཀླ་ཅ / ལས / ལས་ཆུང་ / མི་ལས / རིགས་ཀྱི་ / ཐང་ལས / ཐལ་ལ / ཐལ་ལས་ཆུང་ / ཐིག / ཚོགས་ཕྲེང / འབད་བཤགས་བཅའ་བཤགས / ཐོན་ལས / ཐིག་ཁ་ཤེས / ཐིག་ཁ་ཤེས ལ་མཚམས / ཟླ་གྲངས་ཐག ༦༠ ཕ

དུང་ *noun*
dung

හොරණෑව
haeāraṇaæva

དུད་འགྲོ *noun*
dündro

මෘගයා
maṛgayaā

དུད་འགྲོ / དུད་འགྲོ་གཏུག་ཅན / མི་གཏུག་དགོས / སེམས་ཅན / སྲོག་ཆགས

සත්ව
satava

དུད་འགྲོ / དུད་འགྲོ་གཏུག་ཅན / མི་གཏུག་དགོས / སེམས་ཅན / སྲོག་ཆགས

དུད་འགྲོ་གཏུག་ཅན *noun*
dündro duk chen

මෘගයා
maṛgayaā

དུད་འགྲོ / དུད་འགྲོ་གཏུག་ཅན / མི་གཏུག་དགོས / སེམས་ཅན / སྲོག་ཆགས

සත්ව
satava

དུད་འགྲོ / དུད་འགྲོ་གཏུག་ཅན / མི་གཏུག་དགོས / སེམས་ཅན / སྲོག་ཆགས

དུམ་གྲ *adj*
dum dra

අඳ්ඩ
aḍau

འཕྱི་ནི / ཆུང་ཀུ / ཆུང་ཀུ་ཅིག / ཆུང་ཀུ་བཟོ་ནི / སྒྲ་གཅད་པ་དམའ་བ / བཙན་བཙན / བཙན་པའི / བཙན་ཚོག / དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ / དུམ་གྲ / གསལ་གཅད་ཆུང་ཀུའི / དགོན་དགོས / དགོན་ཏེ / མ་ལངས / མ་ལང་བར / མར་བཅག་ནི / མར་གསལ་ཀྱི་ནི / མར་ཕབ་ནི / དམའ་བ / དམའ་བའི / ཁྱང་གུ / ཁྱང་ཅིག / ཁྱང་ཀུ་བཟོ་ནི / ཁྱང་བ / ཐག་ཐུང་ཀུ / མཐོ་ཚད་ཐུང་ཀུ / ཚོན་ཆུང་ / ཐུགས་ཐག་ཐུང་ཀུ / ཆུང་ཀུ ཅིག ཐོ་ཀ

ཀེཊིཏུ
kaeṭaṭau

ཕྱི་ལྷོས་ལྷོས / ཕྱི་ཤི་ཤི / ཕྱེ་ཆ / ཆུང་ཀུ / དུམ་ཀྲ / ཐུ་ཆི་ཆི / ཚུ་ཤི་ཤི / ཐལ་ཨོཊ་ཨོ / ཐལ་བ

ཌཱཌཱ
daæḍai

མ་ཧོ་ཅིག་གི / ཐོག / ཕྱི་ཤི་ཤི / ཆེན་པོ / ཆུང་ཀུ / དམ་ངན / དམ་ངན་གསལ / བཅེན་པའི / ངོ་ཀ་ལས་ཀ / ངེ་ཀ་པོ / ཕྱིག་ངམ་ངེ་གསལ / ཕྱིག་ལྷ་ཀན་ཤེ / ཐུ་ཆུང / ཌ་ཌ / ཌ་ཌ་ཅིག་ཀ / ཌ་ཌ

ཌ་ཌ
daæḍai

mp-ho-ti-ki / phug / phug-ka-ba / ngo-ngo-ba / ngo-ngo-ba-ci-ki / ngo-ngo-ba-ci-ki-ba / ngo-ngo-ba-ci-ki-ba-ci-ki / ngo-ngo-ba-ci-ki-ba-ci-ki-ba-ci-ki / ngo-ngo-ba-ci-ki-ba-ci-ki-ba-ci-ki-ba-ci-ki / ngo-ngo-ba-ci-ki-ba-ci-ki-ba-ci-ki-ba-ci-ki-ba-ci-ki / ngo-ngo-ba-ci-ki-ba-ci-ki-ba-ci-ki-ba-ci-ki-ba-ci-ki-ba-ci-ki / ngo-ngo-ba-ci-ki-ba-ci-ki-ba-ci-ki-ba-ci-ki-ba-ci-ki-ba-ci-ki-ba-ci-ki / ngo-ngo-ba-ci-ki-ba-ci-ki-ba-ci-ki-ba-ci-ki-ba-ci-ki-ba-ci-ki-ba-ci-ki-ba-ci-ki / ngo-ngo-ba-ci-ki-ba-ci-ki-ba-ci-ki-ba-ci-ki-ba-ci-ki-ba-ci-ki-ba-ci-ki-ba-ci-ki-ba-ci-ki / ngo-ngo-ba-ci-ki-ba-ci-ki-ba-ci-ki-ba-ci-ki-ba-ci-ki-ba-ci-ki-ba-ci-ki-ba-ci-ki-ba-ci-ki-ba-ci-ki / ngo-ngo-ba-ci-ki-ba-ci-ki-ba-ci-ki-ba-ci-ki-ba-ci-ki-ba-ci-ki-ba-ci-ki-ba-ci-ki-ba-ci-ki-ba-ci-ki-ba-ci-ki / ngo-ngo-ba-ci-ki-ba-ci-ki-ba-ci-ki-ba-ci-ki-ba-ci-ki-ba-ci-ki-ba-ci-ki-ba-ci-ki-ba-ci-ki-ba-ci-ki-ba-ci-ki-ba-ci-ki / ngo-ngo-ba-ci-ki-ba-ci-ki-ba-ci-ki-ba-ci-ki-ba-ci-ki-ba-ci-ki-ba-ci-ki-ba-ci-ki-ba-ci-ki-ba-ci-ki-ba-ci-ki-ba-ci-ki

དུས་རོགས་ལུ
noun
dü tok lu

මොහොතකට

maeāhaeātakaṭa

དུས་རོགས་ལུ / ཡུར་ཙམ / ཡུར་པ་ཐེངས་ཅིག་སྐད་ཅིག / ཡུར་ཐེངས་ཅིག་སྐད་ཅིག་ དུས་སྐབས

དུས་དེབ
noun
dü dep

මැගසින්

maægasaina

དུས་དེབ / གོ་མཚོན་མཛོད་ཁང་ / རྒྱུང་མཛོང་ལས་རིམ / ཀོོབ་མདའི་མདེའུ་ཚང

དུས་དྲན
noun
dü dren

සංවත්සරය

saṁvatasaraya

དུས་དྲན / ཟླ་ལོར་དུས་སྟོན / ཟླ་སྟོན

དུས་ནམ་རང་འབད་རུང
adv
dü nam rang bé rung

ඇඩ්රිනලින්

æḍarainalaina

ཨ་རྡུ་ནང་ / དུས་ཆུན་དུ / དུས་ནམ་རང་འབད་ཀུང་ / ནམ་རང་མེན་ཀུང / རྡུ་ཀ་ཤུ་ནང

དུས་བཅས་གྱོན་ཆས
noun
dü bap gyön ché

මෝස්තර

maeāsatara

དུས་བཅས་གྱོན་ཆས / ལྷགས་སྟོལ / ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་ཆས

විලාසිතා

vailaāsaitaā

དུས་བཅས་གྱོན་ཆས / ལྷགས་སྟོལ / ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་ཆས

དུས་བསྐལ
noun
dü kel

කාලය

kaālaya

ཕྱད་མེད་ཀྱི་རྒྱུན་ཁྱད། / ཆུ་ཚོད / དུས་སྐབས / དུས་བསྐལ / དུས་རབས / དུས་ཚད / དུས་ཚོད / དུས་ཡུན / བསྐང / སྐབས / བསྐལ་པ / སྒྲེས་པོ / ཟླ / ཟླ་ཚད / གནམ་གཤིས / ཇི་ / ཕྱད་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཁྱད། ཕྱིང་ལོག་གི་ཡིག་ཚགས ཐོག / ཕྱད་ཀྱི་རྒྱུ་ཁྱད། ཕྱིང་ལོག་གི་ཡིག་ཚགས ཐོག་ ཚད

කාලගුණ

kaālagauṇa

ཕྱད་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཁྱད། / ཆུ་ཚོད / དུས་སྐབས / དུས་བསྐལ / དུས་རབས / དུས་ཚད / དུས་ཚོད / དུས་ཡུན / བསྐལ་པ / སྒྲེས་པོ / ཟླ / ཟླ་ཚད / ཕྱད་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཁྱད། ཕྱིང་ལོག་གི་ཡིག་ཚགས ཐོག / ཕྱད་ཀྱི་རྒྱུ་ཁྱད། ཕྱིང་ལོག་གི་ཡིག་ཚགས ཐུན་ཚད / གནམ་གཤིས

යුගය

yaugaya

ཕྱད་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཁྱད། / ཆུ་ཚོད / དུས་སྐབས / དུས་བསྐལ / དུས་རབས / དུས་ཚད / དུས་ཚོད / དུས་ཡུན / བསྐལ་པ / སྒྲེས་པོ / ཟླ / ཟླ་ཚད / ཕྱད་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཁྱད། ཕྱིང་ལོག་གི་ཡིག་ཚགས ཐོག / ཕྱད་ཀྱི་རྒྱུ་ཁྱད། ཕྱིང་ལོག་གི་ཡིག་ཚགས ཐུན་ཚད / གནམ་གཤིས

වේලාව

vaelaāva

ཕྱད་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཁྱད། / ཆུ་ཚོད / དུས་སྐབས / དུས་བསྐལ / དུས་རབས / དུས་ཚད / དུས་ཚོད / དུས་ཡུན / བསྐང / སྐབས / བསྐལ་པ / སྒྲེས་པོ / ཟླ / ཟླ་ཚད / གནམ་གཤིས / ཇི་ / ཕྱད་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཁྱད། ཕྱིང་ལོག་གི་ཡིག་ཚགས ཐོག / ཕྱད་ཀྱི་རྒྱུ་ཁྱད། ཕྱིང་ལོག་གི་ཡིག་ཚགས ཐུན་ཚད

වයස්ගත

vayasagata

ཕྱད་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཁྱད། / ཆུ་ཚོད / དུས་སྐབས / དུས་བསྐལ / དུས་རབས / དུས་ཚད / དུས་ཚོད / དུས་ཡུན / བསྐལ་པ / སྒྲེས་པོ / ཟླ / ཟླ་ཚད / གནམ་གཤིས / ཕྱད་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཁྱད། ཕྱིང་ལོག་གི་ཡིག་ཚགས ཐོག / ཕྱད་ཀྱི་རྒྱུ་ཁྱད། ཕྱིང་ལོག་གི་ཡིག་ཚགས ཐུན་ཚད

අවස්ථාවේ

avasathaāvae

ཕྱད་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཁྱད། / ཆུ་ཚོད / དུས་སྐབས / དུས་བསྐལ / དུས་རབས / དུས་ཚད / དུས་ཚོད / དུས་ཡུན / བསྐལ་པ / སྒྲེས་པོ / ཟླ / ཟླ་ཚད / གནམ་གཤིས / ཕྱད་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཁྱད། ཕྱིང་ལོག་གི་ཡིག་ཚགས ཐོག / ཕྱད་ཀྱི་རྒྱུ་ཁྱད། ཕྱིང་ལོག་གི་ཡིག་ཚགས ཐུན་ཚད

ཐུན་ཚད
noun
dü tsé

වයසගත

vayasagata

ཕྱད་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཁྱད། / ཆུ་ཚོད / དུས་སྐབས / དུས་བསྐལ / དུས་རབས / དུས་ཚད / དུས་ཚོད / དུས་ཡུན / བསྐལ་པ / སྒྲེས་པོ / ཟླ / ཟླ་ཚད / གནམ་གཤིས / ཕྱད་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཁྱད། ཕྱིང་ལོག་གི་ཡིག་ཚགས ཐོག / ཕྱད་ཀྱི་རྒྱུ་ཁྱད། ཕྱིང་ལོག་གི་ཡིག་ཚགས ཐུན་ཚད

වයස

vayasa

དུས་རབས / དུས་ཚད / སྒྲེས་པོ / ཟླ / ཟླ་ཚད

වේලාව

vaelaāva

ཕྱད་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཁྱད། / ཆུ་ཚོད / དུས་སྐབས / དུས་བསྐལ / དུས་རབས / དུས་ཚད / དུས་ཚོད / དུས་ཡུན / བསྐང / སྐབས / བསྐལ་པ / སྒྲེས་པོ / ཟླ / ཟླ་ཚད / གནམ་གཤིས / ཇི་ / ཕྱད་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཁྱད། ཕྱིང་ལོག་གི་ཡིག་ཚགས ཐོག / ཕྱད་ཀྱི་རྒྱུ་ཁྱད། ཕྱིང་ལོག་གི་ཡིག་ཚགས ཐུན་ཚད

කාලය

kaālaya

ཕྱད་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཁྱད། / ཆུ་ཚོད / དུས་སྐབས / དུས་བསྐལ / དུས་རབས / དུས་ཚད / དུས་ཚོད / དུས་ཡུན / བསྐང / སྐབས / བསྐལ་པ / སྒྲེས་པོ / ཟླ / ཟླ་ཚད / གནམ་གཤིས / ཇི་ / ཕྱད་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཁྱད། ཕྱིང་ལོག་གི་ཡིག་ཚགས ཐོག / ཕྱད་ཀྱི་རྒྱུ་ཁྱད། ཕྱིང་ལོག་གི་ཡིག་ཚགས ཐུན་ཚད

කාලගුණ

kaālagauṇa

ཕྱད་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཁྱད། / ཆུ་ཚོད / དུས་སྐབས / དུས་བསྐལ / དུས་རབས / དུས་ཚད / དུས་ཚོད / དུས་ཡུན / བསྐལ་པ / སྒྲེས་པོ / ཟླ / ཟླ་ཚད / ཕྱད་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཁྱད། ཕྱིང་ལོག་གི་ཡིག་ཚགས ཐོག / ཕྱད་ཀྱི་རྒྱུ་ཁྱད། ཕྱིང་ལོག་གི་ཡིག་ཚགས ཐུན་ཚད / གནམ་གཤིས

යුගය

yaugaya

ཕྱད་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཁྱད། / ཆུ་ཚོད / དུས་སྐབས / དུས་བསྐལ / དུས་རབས / དུས་ཚད / དུས་ཚོད / དུས་ཡུན / བསྐལ་པ / སྒྲེས་པོ / ཟླ / ཟླ་ཚད / ཕྱད་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཁྱད། ཕྱིང་ལོག་གི་ཡིག་ཚགས ཐོག / ཕྱད་ཀྱི་རྒྱུ་ཁྱད། ཕྱིང་ལོག་གི་ཡིག་ཚགས ཐུན་ཚད / གནམ་གཤིས

ཐུན་ཚད
noun
dü menam

ආන්තිකය

ānataikaya

དུས་མེན་ / མཐའམ / ཟུར

වාටිය

vaāṭaiya

དུས་མེན་ / མཐའམ / ཟུར

වෙරළ

vaeraḷa

དུས་མེན་ / མཐའམ / མཚོ་འགྲམ / མཚོ་ངོགས / མཚོ་མཐའ / མཚོ་མཐའི་ཕྱི་ཕང / ཟུར

තොල්

taeāla

དུས་མེན་ / མཐའམ / ཟུར

රිම්

raima

དུས་མེན་ / མཐའམ / ཟུར

ཐུན་ཚང
noun
dü tsang

පරිණත

paraiṇata

དྲན་པ / དུས་ལྡན / དུས་རན / དུས་ཚང / ནན་ཁྱག་ནས་ལོན

ཐུན་ཚོད
noun
dü tsö

වේලාව

vaelaāva

ཕྱད་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཁྱད། / ཆུ་ཚོད / དུས་སྐབས / དུས་བསྐལ / དུས་རབས / དུས་ཚད / དུས་ཚོད / དུས་ཡུན / བསྐང / སྐབས / བསྐལ་པ / སྒྲེས་པོ / ཟླ / ཟླ་ཚད / གནམ་གཤིས / ཇི་ / ཕྱད་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཁྱད། ཕྱིང་ལོག་གི་ཡིག་ཚགས ཐོག / ཕྱད་ཀྱི་རྒྱུ་ཁྱད། ཕྱིང་ལོག་གི་ཡིག་ཚགས ཐུན་ཚད

පරාධාන

paradhaāna

སྟོན / ཕྲེ་མིག་ཏུ / དུས་ཚོད / གལ་ཆེ་བོས / གལ་ཅན / ཁོ་གནས་ཆ་ཏུ / ཆུ་ཆེ་དགས / ཆུ་ཁྱོན / ཁག་ཆ་ཏུ / ལེ་ཤ / ར་བཅེ་བཅེ་ཤ / ཇིང་མོ / ཐབས་ལམ / ཐབས་ཤེས / ཨཱཏ / ཨཱཏ་དགས / ཨཱཏ་ཚད / ཨཱཏ་ཅ / ཨཱཏ་ཅ / གསོ་ཅོ / ཡོངས་ཐུགས / གཞུང་

හේතුව

haetauva

བཅུག་ནི / ངོན་དཀ / དུས་སྐབས / དུས་ཚོད / མཚང་ཐྲོན / དཀའ་ཐྲོན / ཁོ་སྐབས / དཀོོས་པ / ཆུ་ངོན / ཆུ་ཀྱེན / ཆུ་ཀྱེན་འབད་ནི / ཆུ་མཚན / སྐབས / ཀུན་ཐོང་ / དམིགས་ངོན / གནད་ངོན / ངོན་དཀ / ངོན་དཀ ཆུ / ངོན་དཀ གནད་ངོན / ཇེས་དཔག ནམ་ངཐྲོད

රැස්වීම

raæsavaīma

འདོད་པ་བསྐང་ནི / གཙོ་བོ་ཕྱག / འགྱན་ནི / དུས་ཚོད / དུས་ཡུན / འཛོམས་འདུ / ཉེ་བོ་ནི / ཐོག་རིག་པོ / ནམ་དུས / ཀོ་ཡིད / ཀོ་འཛིན / ཆ་ནི་ནི / རེ་བ་འགྲུབ་ནི / བསྡུས་ཏན་འབད་ནི / ཚེར་འགྱན / ཚོགས་དུས / ཚོགས་ཕྱན / ཟད་འགོ་ཆུ་ཏུ / ཁེལ་འཛོམས

වයස්ගත

vayasagata

ཕྱད་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཁྱད། / ཆུ་ཚོད / དུས་སྐབས / དུས་བསྐལ / དུས་རབས / དུས་ཚད / དུས་ཚོད / དུས་ཡུན / བསྐལ་པ / སྒྲེས་པོ / ཟླ / ཟླ་ཚད / གནམ་གཤིས / ཕྱད་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཁྱད། ཕྱིང་ལོག་གི་ཡིག་ཚགས ཐོག / ཕྱད་ཀྱི་རྒྱུ་ཁྱད། ཕྱིང་ལོག་གི་ཡིག་ཚགས ཐུན་ཚད

මහා

mahaā

སྟོན / མཆོག་ཏུ་ཐུར་པ / དུས་ཚོད / གལ་ཆེ / ཁོ་གནས་ཆ་ཏུ / ཆུ་ཆེ་དགས / ཆུ་ཁྱོན / ཁག་ཆ་ཏུ / ལེ་ཤ / ར་བཅེ་བཅེ་ཤ / ཇིང་མོ / ཐབ་ཁལ་ལམ / ཐབ་ཤེ / ཐབ་ཅ / ཐབ་ཅ / ཡོངས་ཐུགས / ཁབ་ངང་ལམ་ལམ / ཁྱེ་བཅུད་ཅན

ලැබුණ

laæbauṇa

འཕྲད་ནི་དེ་དུས་ཚོད / ཐྲི་ཚོས / ཟླ་ཚོས / དུས་ཐུབས / དུས་ཚོད / ཚོས་ཀྱང

පෙදෞරු

paedaurau

ཕྱད་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཁྱད། / དུས་སྐབས / དུས་ཚོད / དུས་ཡུན / གལ་གཅད / ཆུ་མཚན / སྐབས / ཁྱད་ཚོས / ཁྱད་རྟགས / སྐྱགས / སྐྱགས་ཀྱང / ཐྲོག་ཁ / ཁབ་ངང་ངོན / ཆོ / ཚེ / ཚད ཐིག་ལེ / ཕྱད་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཁྱད། ཕྱིང་ལོག་གི་ཡིག་ཚགས ཐོག / ཕྱད་ཀྱི་རྒྱུ་ཁྱད། ཕྱིང་ལོག་གི་ཡིག་ཚགས ཐོག ཐུན་ཚད

དུས་ཟམ
noun
dü tsam

නිවාඩු

naivaāḍau

དུས་མཚམས / འགྱོ་ནི / ལས་ས་ཁང / བཀོ་བཤད་ནི / ཚུལ་མཐུག་ལྟས་ནི / ལྟས་ནི / ངལ་གསོ / འཚོན་འགྱོ་ནི / ཐྲོ་བཤད / ཁ་ཕྱེ / ཁ་ཕྱེ / ཁ་ཕྱ / ཁ་ཕ / ཁ / ཁ / ཁ

ཌིནཡ

dainaya

འཕྱད་ནི་འདི་དུས་ཚོད། / སྒྲ་ཚོས། / ཟླ་ཚེས། / དུས་སྒྲས། / དུས་ཚོད། / ཚེས་གྲངས

ཌིན

daina

དུས་སྐབས། / དུས་ཚོད། / སྐབས། / རེས་གཟའ / ཉིན་ལན། ཉིན་མཚན་གཅིག ཉིན་མ་གཅིག / ཉིན་ལན། ཉིན་མཚན་གཅིག ཉིན་མ་གཅིག ཉིན་མ

ཀནཱནཡེ

kananayae

དུས / དུས་ཚོད / ནམ་དུས

ཀཱལཎ

kaālagauṇa

ཕྱད་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཟླག / ཆུ་ཚོད / དུས་སྐབས / དུས་བསྐལ / དུས་བཅས / དུས་ནམ / དུས་ཚོད / དུས་ཡུན / བསྐལ་པ / སྒྲེས་ལོ / ལོ / ལོ་ཚུན / ཕྱད་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཟླག ཕྱིང་ལེབ་གི་ཡིག་ཚན ཕྲོགས་ཚོག / ཕྱད་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཟླག ཕྱིང་ལེབ་གི་ཡིག་ཚན ཕྲོགས་ཚོག ཞུན་ཚུན / གནམ་གཤིས

ཀཱལཡ

kaālaya

ཕྱད་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཟླག / ཆུ་ཚོད / དུས་སྐབས / དུས་བསྐལ / དུས་བཅས / དུས་ནམ / དུས་ཚོད / དུས་ཡུན / བསྐང་ / སྐབས / བསྐལ་པ / སྒྲེས་ལོ / ལོ / ལོ་ཚུན / གནམ་གཤིས / རིང་ / ཕྱད་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཟླག ཕྱིང་ལེབ་གི་ཡིག་ཚན ཕྲོགས་ཚོག / ཕྱད་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཟླག ཕྱིང་ལེབ་གི་ཡིག་ཚན ཕྲོགས་ཚོག ཞུན་ཚུན

ཨུཀཱ

usasa

ཐོན / དུས་ཚོད / གོ་གནས་ཆུ་ཏུ / ར་བཟི་བཟིས / མཐོ / མཐོ་དུགས / མཐོ་ཚུན / མཐོ་བ

པཱཡ

paaya

ཆུ་ཚོད / དུས་ཚོད / སྐབས

ཨ་ཏཱ

itaā

ཐོན / གཅིག་རང་ / འདི་ཁོ་ན་རང་ / འདི་རང་ / དྲག་ཏོས / དུས་ཚོད / གོ་གནས་ཆུ་ཏུ / ཅ་ཙང་ཁོས / ཁྱང་ཚོག་ཁེ་འབྲན་བཟླར་ཐོན་ཡི་ཚིག་ཡོད་ཁ / ལེ་ཤ་ཁེས་རང་ / གནམ་མེད་ས་ཐེད / མངལ་རང་ / ཕལ་ཆེར / ར་བཟི་བཟིས / ངན་ཏུ / ཁིན་ཏུ / ཁིན་ཏུ་ནས / ཆུ་ཏུ / མཐོ / མཐོ་དུགས / མཐོ་ཚུན / མཐོ་བ / དགེ་ར་ན་ / མཐོ་ཤོས

ས་ཚིཡ

saæsaiya

འཕྱད་པ་བསྐང་ནི / འཕྲན་ནི / དུས་ཚོད / དུས་ཡུན / འཕྱམས་འདུ / ཐྲོབ་རིག་ལོ / ནམ་དུས / ཕོ་འཕྲང / རེ་བ་འགྲུབ་ནི / བསུ་ལེན་འབད་ནི / ཆེད་འགན / ཚོགས་དུས / ཚོགས་ཕྱན / ཟང་འགྲོ་ཆུ་ཏུ / ཞབས་འཛིན

ཨ་བ་ས་ཐཱ་ཝཱ

avasathaāva

ཕྱད་ཐབས / ཕྱད་ཚོད / མཚང་ཐྲོན / དགའ་ཐྲོན / གོ་ཐབས / ཐབས / ཉེན་ཁ / ཐྲལ་ལེགས་ཆེས་ངང་ / ངོན་ངག ཁ་ནས / ངོ་ཚ / ཁ

ནཱ་ཏ་ཨ

anataura

ཕྱད་ཐབས / ཕྱད་ཚོད / མཚང་ཐྲོན / དགའ་ཐྲོན / གོ་ཐབས / ངོ་ཚ་ངམ / ཐབས / ཆུ་ཏ / གནོད་ཐེན / ཉེན་ཁ / ཉེན་འཚུབས / ངོན་ངག ཁ་ནས / ངོ་ཚ

ཡཱ་ག

yaugaya

ཕྱད་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཟླག / ཆུ་ཚོད / དུས་ཐབས / དུས་བཟློག / དུས་ནམ / ཁ་ནས / ཁ / ལོ / ལ་ཚུ / ཕྱད་ཐབ / ཐ / ལ / ལ / ལ

དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ *adj*
dü yün tung ku

අඩු
aḍau

འཕྲི་ནི / ཆུང་ཀུ / ཆུང་ཀུ་ཅིག / ཆུང་ཀུ་བཟོ་ནི / སྒྲ་གཏངས་དམའ་བ / བསྒྲས་བསྒྲས / བསྒྲས་པའི / བསྒྲས་ཚོག / དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ / དུམ་ཐ / གཡ་གཅད་ཆུང་ཀྱའི / དཀོན་དགས / དཀོན་ཏེ / མ་ལངས / མ་ལང་བར / མར་བཅག་ནི / མར་ཕབ་རྒྱབ་ནི / མར་ཕབ་ནི / དམའ་བ / དམའ་བའི / ཁྱང་ཐུ / ཁྱང་ཐུ་ཅིག / ཁྱང་ཐུ་བཟོ་ནི / ཁྱང་བ / ཐག་ཐུང་ཀུ / མཐོ་ཚད་ཐུང་ཀུ / སྟོ་མེད་ / ཚབས་ཆུང་གི / ཐུང་ཀུ / དབྱགས་མ་ལངས / དབྱགས་ཐག་ཐུང་ཀུ / ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཐོ་མེད /

ཐྱཱ
sauḷau

མ་ཇི་ཅིག་ཐེ / ཆུང་ཀུ / སྒྲ་གཏངས་དམའ་བ / བསྒྲས་བསྒྲས / བསྒྲས་པའི / བསྒྲས་ཚོག / དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ / དུམ་ཐ་ཅིག་ཐེ / གཡ་མི་ཆེ་བའི / གཡ་གཅད་ཆུང་ཀྱའི / གཡ་གཅད་ཆུང་བའི / དཀོན་དགས / དཀོན་ཏེ / མ་ལངས / མ་ལང་བར / ཁྱང་ཁྱང / ཁྱང་ཐུ་ཅིག་ཐེ / ཁྱང་བ / ཐག་ཐུང་ཀུ / མཐོ་ཚད་ཐུང་ཀུ / ཐ་བ / ཆུ་ཆུང་བའི / ཚབས་ཆུང་གི / ཐུང་ཀུ / དབྱགས་མ་ལངས / དབྱགས་ཐག་ཐུང་ཀུ / བསྒྲས་ཚོག དབྱངས་ཐུང་ཀུ

ཀུཌཱ
kauḍaā

མ་ཇི་ཅིག་ཐེ / ཆུང་ཀུ / དོན་ཆུང་གི / སྒྲ་གཏངས་དམའ་བ / བསྒྲས་བསྒྲས / བསྒྲས་པའི / བསྒྲས་ཚོག / དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ / དུམ་ཐ་ཅིག་ཐེ / གཡ་མི་ཆེ་བའི / གཡ་གཅད་ཆུང་ཀྱའི / གཡ་གཅད་ཆུང་བའི / དཀོན་དགས / དཀོན་ཏེ / མ་ལངས / མ་ལང་བར / ཁྱང་ཁྱང / ཁྱང་ཐུ་ཅིག་ཐེ / ཁྱང་བ / ཐེམས་ཆུང / ཐག་ཐུང་ཀུ / མཐོ་ཚད་ཐུང་ཀུ / ཐ་བ / ཆ་ཆུང་བའི / ཚབས་ཆུང་གི / ཐུང་ཀུ / དབྱགས་མ་ལངས / དབྱགས་ཐག་ཐུང་ཀུ / བསྒྲས་ཚོག ཐུང་ཀུ

ཀཻཏཻ
kaeṭai

མ་ཇི་ཅིག་ཐེ / ཆུང་ཀུ / ཆུང་ཀུ་བཟོ་ནི / དོན་ཆུང་གི / སྒྲ་གཏངས་དམའ་བ / བསྒྲས་བསྒྲས / བསྒྲས་པའི / བསྒྲས་ཚོག / དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ / དུམ་ཐ་ཅིག་ཐེ / གཡ་མི་ཆེ་བའི / གཡ་གཅད་ཆུང་ཀྱའི / གཡ་གཅད་ཆུང་བའི / དཀོན་དགས / དཀོན་ཏེ / མ་ལངས / མ་ལང་བར / མར་བཅག་ནི / མར་ཕབ་ནི / ཁྱང་ཁྱང / ཁྱང་ཐུ་ཅིག་ཐེ / ཁྱང་བ / ཐེམས་ཆུང / ཐག་ཐུང་ཀུ / མཐོ་ཚད་ཐུང་ཀུ / ཐ་བ / ཆ་ཆུང་བའི / ཚབས་ཆུང་གི / ཐུང་ཀུ / དབྱགས་མ་ལངས / དབྱགས་ཐག་ཐུང་ཀུ

དུས་རན *noun*
dü ren

ཕ་ར་ཎ
paraiṇata

ངན་པ / དུས་ལྷིན / དུས་རན / དུས་ཚང / ནན་ལྡན་ནན་ལོན

དུས་རབས *noun*
dü rap

ཝཻ་ལཱ་ཝ
vaelaāva

ཤུད་མེད་ཀྱི་རྒྱ་ཡིག / ཆུ་ཚོད / དུས་སྐབས / དུས་བསྐལ་ / དུས་རབས / དུས་ཚད / དུས་ཚོད / དུས་ཡུན / བསྐང / སྐབས / བསྐལ་པ / སྒྲེས་པོ / པོ / པོ་ཚད / གནམ་གཤིས / ཇིང / ཤུད་མེད་ཀྱི་རྒྱ་ཡིག ཕིང་ལོཏ་གི་ཡིག་ཚན ཐྲོག་ཚོ་ / ཤུད་མེད་ཀྱི་རྒྱ་ཡིག ཕིང་ལོཏ་གི་ཡིག་ཚན ཐྲོག་ཚད

ཝ་ཡ་ས་ཀ་ཏ
vayasagata

ཤུད་མེད་ཀྱི་རྒྱ་ཡིག / ཆུ་ཚོད / དུས་སྐབས / དུས་བསྐལ་ / དུས་རབས / དུས་ཚད / དུས་ཚོད / དུས་ཡུན / བསྐལ་པ / སྒྲེས་པོ / པོ / པོ་ཚད / གནམ་གཤིས / ཤུད་མེད་ཀྱི་རྒྱ་ཡིག ཕིང་ལོཏ་གི་ཡིག་ཚན ཐྲོག་ཚོ་ / ཤུད་མེད་ཀྱི་རྒྱ་ཡིག ཕིང་ལོཏ་གི་ཡིག་ཚན ཐྲོག་ཚད

ཞི་ཡ་ཝ་ས་ཡེ
saiyavasae

དུས་རབས / པོ་བཏྱེའི་དུས་ཡུན / པོ་ཏོ་བཏུ་འགོར / གཡུག་རིལ་ནང་ཐྲུག་ཕེར་གཙིག་བཏུའི་སྐུགས

ཝ་ཡ་ས
vayasa

དུས་རབས / དུས་ཚད / སྒྲེས་པོ / པོ / པོ་ཚད

ཡཱ་ག་ཡ
yaugaya

ཤུད་མེད་ཀྱི་རྒྱ་ཡིག / ཆུ་ཚོད / དུས་སྐབས / དུས་བསྐལ་ / དུས་རབས / དུས་ཚད / དུས་ཚོད / དུས་ཡུན / བསྐལ་པ / སྒྲེས་པོ / པོ / པོ་ཚད / གནམ་གཤིས / ཤུད་མེད་ཀྱི་རྒྱ་ཡིག ཕིང་ལོཏ་གི་ཡིག་ཚན ཐྲོག་ཚོ་ / ཤུད་མེད་ཀྱི་རྒྱ་ཡིག ཕིང་ལོཏ་གི་ཡིག་ཚན ཐྲོག་ཚད

ཀཱ་ལ་ག་ཡ་ཎ
kaālagauṇa

ཤུད་མེད་ཀྱི་རྒྱ་ཡིག / ཆུ་ཚོད / དུས་སྐབས / དུས་བསྐལ་ / དུས་རབས / དུས་ཚད / དུས་ཚོད / དུས་ཡུན / བསྐལ་པ / སྒྲེས་པོ / པོ / པོ་ཚད / ཤུད་མེད་ཀྱི་རྒྱ་ཡིག ཕིང་ལོཏ་གི་ཡིག་ཚན ཐྲོག་ཚོ་ / ཤུད་མེད་ཀྱི་རྒྱ་ཡིག ཕིང་ལོཏ་གི་ཡིག་ཚན ཐྲོག་ཚད / གནམ་གཤིས

ཨ་ཝ་ས་ཐཱ་ཝེ
avasathaāvae

ཤུད་མེད་ཀྱི་རྒྱ་ཡིག / ཆུ་ཚོད / དུས་སྐབས / དུས་བསྐལ་ / དུས་རབས / དུས་ཚད / དུས་ཚོད / དུས་ཡུན / བསྐལ་པ / སྒྲེས་པོ / པོ / པོ་ཚད / གནམ་གཤིས / ཤུད་མེད་ཀྱི་རྒྱ་ཡིག ཕིང་ལོཏ་གི་ཡིག་ཚན ཐྲོག་ཚད

ཀཱ་ལ་ཡ
kaālaya

ཤུད་མེད་ཀྱི་རྒྱ་ཡིག / ཆུ་ཚོད / དུས་སྐབས / དུས་བསྐལ་ / དུས་རབས / དུས་ཚད / དུས་ཚོད / དུས་ཡུན / བསྐང / སྐབས / བསྐལ་པ / སྒྲེས་པོ / པོ / པོ་ཚད / གནམ་གཤིས / ཇིང / ཤུད་མེད་ཀྱི་རྒྱ་ཡིག ཕིང་ལོཏ་གི་ཡིག་ཚན ཐྲོག་ཚོ་ / ཤུད་མེད་ཀྱི་རྒྱ་ཡིག ཕིང་ལོཏ་གི་ཡིག་ཚན ཐྲོག་ཚད

དུས་རིམ *noun*
dü rim

ཝཻ་དཻ་ཀཱ་ཝ
vaedaikaāva

འབབ་སྟེགས / དུས་རིམ / གོ་རིམ / རེས་ལེ་གི་དོན་ལུ་བཟུམ / རིམ་པ / ཐིད་ཚོགས་ཀྱི་དགེགས་དོན / འཚར་སྟེགས / ཁེད་སྟེགས / གཞི་སྟེགས

དུས་རིམ་ལོ་རྒྱུས *noun*
dü rim lo gyü

ཀ་ཤ་ཝ་ཡ་ནཻ
karaeānaikala

དུས་རིམ་ལོ་རྒྱུས / ཐྲང་རབས་དེབ་ཞེར / བསྐན་ཁྲིས

དུས་རིམ་ཕྱར་མེན་པ *adj*
dü rim tar min pa

ཨ་ཝཻ་ཌཻ་མཻ་ཐ
avaidhaimata

དུས་རིམ་ཕྱར་མེན་པ / དུས་ཐོག་མེན་པ / ཡུགས་མཐུན་མེན་པའི / རིམ་སྒྲིག་མེན་པའི / རིམ་མཐུན་མེན་པའི / སྒོལ་མཐུན་མེན་པའི / བསྐར་ཚགས་མེན་པའི

ཝཻ་ཥ་མ
vaiṣama

དུས་རིམ་ཕྱར་མེན་པ / དུས་ཐོག་མེན་པ / ཡུགས་མཐུན་མེན་པའི / རིམ་སྒྲིག་མེན་པའི / རིམ་མཐུན་མེན་པའི / སྒོལ་མཐུན་མེན་པའི / བསྐར་ཚགས་མེན་པའི

དུས་རྒྱུན *adj*
dü gyün

ནཻ་ཡ་ཏ
naiyata

སྒྲུབ་པའི་བསྐང / བསྒྲུབས་ཚར་བའི་བསྐང / དུས་རྒྱུན / དུས་རྒྱུན་གྱི / རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ཕར / རྒྱུན་མ་ཆད་པའི / འགྱུར་ཕྱོག་མེད་པ / འགྱུར་ཕྱོག་མེད་པའི / རྟག་བརྟན་གྱི / གཏན་འཇགས་ཀྱི / འཕྲོ་མཐུད་པ་མཐུད་ས / བསྐྱེད་བསྐྱེད་ས / ཞེར་བ་ཆ་ཤུ

ཝ་ཐཱ་ཝ་ར
vaethaāvara

ཚ་རོགས / གྲྭོང་གྲྭོང་བཟོ་ནི / དུས་ཀྱུན / དུས་ཀྱུན་གྱི / ཕྱུག་ཕེག་པའི / ཀྱུན་ལྡན་གྱི་ཕར / ཀྱུན་མ་ཆད་པའི / འགྱུར་ཕྱོག་མེད་ཀ / འགྱུར་ཕྱོག་མེད་པའི / རྟག་བརྟན་གྱི / གཏན་འཇགས་ཀྱི / འཕྲོ་མཐུད་པ་མཐུད་ས / ཞེར་བ་ཆ་ཤུ

དུས་ཀྱུན་གྱི *adj*
dü gyün gyi

ནཻ་ཡ་ཏ
naiyata

སྒྲུབ་པའི་བསྐང / བསྒྲུབས་ཚར་བའི་བསྐང / དུས་ཀྱུན / དུས་ཀྱུན་གྱི / ཀྱུན་ལྡན་གྱི་ཕར / ཀྱུན་མ་ཆད་པའི / འགྱུར་ཕྱོག་མེད་པ / འགྱུར་ཕྱོག་མེད་པའི / རྟག་བརྟན་གྱི / གཏན་འཇགས་ཀྱི / འཕྲོ་མཐུད་པ་མཐུད་ས / བསྐྱེད་བསྐྱེད་ས / ཞེར་བ་ཆ་ཤུ

پཻ་ཏཱ་ཌཱ
paeādau

མ་རྟག་གི / ཐྱེ་མཐུན་གྱི / ཐྱེར་བཏང / ཐྱེར་བཏང་གི / ཐྱོགས་གཏེར་ཀྱི / ཐྱེག་ལྷག་གི / འཕྲོ་ལྡན། / ཁ་ཤ་ཝ / ཁ་ཤ / ཁ་ཤ / ཁ / ཁ / ཁ

དུས་སྐལས། *noun*
dü kap

කාලගුණ
kaālagauṇa

ཕུང་མེད་ཀྱི་རླུང་ཁྱབ། / རྒྱ་རྩོད། / དུས་སྐལས། / དུས་བསྐལ། / དུས་རབས། / དུས་ཚད། / དུས་རྩོད། / དུས་ཡུན། / བསྐལ་པ། / སྒྲེས་པོ། / པོ། / པོ་ཚད། / ཕུང་མེད་ཀྱི་རླུང་ཁྱབ། ཕྱི་ལོག་གི་ཡིག་ཚཀ། ཐྲོག་ཚོག / ཕུང་མེད་ཀྱི་རླུང་ཁྱབ། ཕྱི་ལོག་གི་ཡིག་ཚཀ། ཐྲོག་ཚོག ཕྱན་ཚད / གནམ་གཤིས

හේතුව
haetauva

བཅུག་ནི / ངོན་དཀ / དུས་སྐལས / དུས་ཚོད / མཚང་སྟོན / དཀའ་སྟོན / གོ་སྐབས / ངལ་ཁ / ཐུ་ངོན / ཐུ་ཀྱེན / ཐུ་ཀྱེན་འབབ་ནི / ཐུ་མཚན / སྐབས / ཀུན་སྲོང་ / དམིགས་ངོན / གནད་ངོན / ངོན་དཀ ཐུ / ངོན་དཀ གནད་ངོན / ཇེས་བདག ནམ་ངཤོད

වයස්ගත
vayasagata

ཕུང་མེད་ཀྱི་རླུང་ཁྱབ། / རྒྱ་རྩོད། / དུས་སྐལས། / དུས་བསྐལ། / དུས་རབས། / དུས་ཚད། / དུས་རྩོད། / དུས་ཡུན། / བསྐལ་པ། / སྒྲེས་པོ། / པོ། / པོ་ཚད། / གནམ་གཤིས། / ཕུང་མེད་ཀྱི་རླུང་ཁྱབ། ཕྱི་ལོག་གི་ཡིག་ཚཀ། ཐྲོག་ཚོག / ཕུང་མེད་ཀྱི་རླུང་ཁྱབ། ཕྱི་ལོག་གི་ཡིག་ཚཀ། ཐྲོག་ཚོག ཕྱན་ཚད

වේලාව
vaelaāva

ཕུང་མེད་ཀྱི་རླུང་ཁྱབ། / རྒྱ་རྩོད། / དུས་སྐལས། / དུས་བསྐལ། / དུས་རབས། / དུས་ཚད། / དུས་རྩོད། / དུས་ཡུན། / བསྐལ་ / སྐབས། / བསྐལ་པ། / སྒྲེས་པོ། / པོ། / པོ་ཚད། / གནམ་གཤིས། / རིང་ / ཕུང་མེད་ཀྱི་རླུང་ཁྱབ། ཕྱི་ལོག་གི་ཡིག་ཚཀ། ཐྲོག་ཚོག / ཕུང་མེད་ཀྱི་རླུང་ཁྱབ། ཕྱི་ལོག་གི་ཡིག་ཚཀ། ཐྲོག་ཚོག ཕྱན་ཚད

පේදුරු
paedaurau

ཕུང་མེད་ཀྱི་རླུང་ཁྱབ། / དུས་སྐལས། / དུས་ཚོད། / དུས་ཡུན། / གཡ་གཅད / རྒྱ་མཚན / སྐབས། / ཁྱོ་ཚོས / ཁྱོ་རྒྱ / ཚེ / ཚཀ ཕིག་ལེ / ཕུང་མེད་ཀྱི་རླུང་ཁྱབ། ཕྱི་ལོག་གི་ཡིག་ཚཀ། ཐྲོག་ཚོག / ཕུང་མེད་ཀྱི་རླུང་ཁྱབ། ཕྱི་ལོག་གི་ཡིག་ཚཀ། ཐྲོག་ཚོག ཕྱན་ཚད

දින
daina

དུས་སྐལས། / དུས་ཚོད། / སྐབས། / རེས་གཟའ / ཉིན་ཞག ཉིན་མཚན་གཅིག ཉིན་མ་གཅིག / ཉིན་ཞག ཉིན་མཚན་གཅིག ཉིན་མ་གཅིག ཉིན་མ

යුගය
yaugaya

ཕུང་མེད་ཀྱི་རླུང་ཁྱབ། / རྒྱ་རྩོད། / དུས་སྐལས། / དུས་བསྐལ། / དུས་རབས། / དུས་ཚད། / དུས་རྩོད། / དུས་ཡུན། / བསྐལ་པ། / སྒྲེས་པོ། / པོ། / པོ་ཚད། / གནམ་གཤིས། / ཕུང་མེད་ཀྱི་རླུང་ཁྱབ། ཕྱི་ལོག་གི་ཡིག་ཚཀ། ཐྲོག་ཚོག / ཕུང་མེད་ཀྱི་རླུང་ཁྱབ། ཕྱི་ལོག་གི་ཡིག་ཚཀ། ཐྲོག་ཚོག ཕྱན་ཚད

කාලය
kaālaya

ཕུང་མེད་ཀྱི་རླུང་ཁྱབ། / རྒྱ་རྩོད། / དུས་སྐལས། / དུས་བསྐལ། / དུས་རབས། / དུས་ཚད། / དུས་རྩོད། / དུས་ཡུན། / བསྐལ་ / སྐབས། / བསྐལ་པ། / སྒྲེས་པོ། / པོ། / པོ་ཚད། / གནམ་གཤིས། / ཕུང་མེད་ཀྱི་རླུང་ཁྱབ། ཕྱི་ལོག་གི་ཡིག་ཚཀ། ཐྲོག་ཚོག / ཕུང་མེད་ཀྱི་རླུང་ཁྱབ། ཕྱི་ལོག་གི་ཡིག་ཚཀ། ཐྲོག་ཚོག

අවස්ථාවේ
avasathaāvae

ཕུང་མེད་ཀྱི་རླུང་ཁྱབ། / རྒྱ་རྩོད། / དུས་སྐལས། / དུས་བསྐལ། / དུས་རབས། / དུས་ཚད། / དུས་རྩོད། / དུས་ཡུན། / བསྐལ་པ། / སྒྲེས་པོ། / པོ། / པོ་ཚད། / གནམ་གཤིས། / ཕུང་མེད་ཀྱི་རླུང་ཁྱབ། ཕྱི་ལོག་གི་ཡིག་ཚཀ། ཐྲོག་ཚོག / ཕུང་མེད་ཀྱི་རླུང་ཁྱབ། ཕྱི་ལོག་གི་ཡིག་ཚཀ། ཐྲོག་ཚོག

අවස්ථාව
avasathaāva

དུས་སྐལས། / དུས་ཚོད། / མཚང་སྟོན། / དཀའ་སྟོན། / གོ་སྐབས། / སྐབས། / ཉིན་ཞ། / ལྷབས་ལེགས་ལྷེས་དབང་ / ངོན་དཀ། ཀན་ངོན

අනතුර
anataura

དུས་སྐལས། / དུས་ཚོད། / མཚང་སྟོན། / དཀའ་སྟོན། / གོ་སྐབས། / ཀཱན་ངས། / སྐབས། / ཀུན། / གནོད་ཉེན / ཉེན་ཁ / ཉེན་འཚལ། / ངོན་དཀ། ཀན་ངོན

පරිච්ඡේදය
paraicachaedaya

དུས་སྐལས། / ལེའུ

དུས་སྟབས། *noun*
dü tap

දිනය
dainaya

ལས་ཀྱི་ཞི་དུས་ཚོད། / ཐུ་ཚེས / ཕྱ་ཚེས / དུས་ལྟས། / དུས་ཚོད / ཚེས་ཐུང

ලැබුණ
laæbauṇa

ལས་ཀྱི་ཞི་དུས་ཚོད། / ཐུ་ཚེས / ཕྱ་ཚེས / དུས་ལྟས། / དུས་ཚོད / ཚེས་ཐུང

དུས་སྟོན། *noun*
dü tön

පාරිශවය
paāraśavaya

དུས་སྟོན། / དཀའ་སྟོན། / ཕྱིད་ངོན་ཚོགས་པ། / གསོལ་སྟོན། / ཚོགས་པ། / ཟས་སྟོན། / ཁོ་ཁག ཐུ་ཚན

උළෙල
uḷaela

དུས་སྟོན། / དཀའ་སྟོན། / གསོལ་སྟོན།

උත්කර්ෂවත්
utakaraṣavata

དུས་སྟོན། / ཐུ་སྟོ། / ཐུང་ཀུན། / ཐུང་རིམ། / ཀུན། / ལས་རིམ / ཇེད་འགན་ལས་རིམ / ཡང་ཐེ / མཐར་ཐུག ཐེ་མོ

උත්සවය
utasavaya

ཚོས་ཡོན་མཚང་སྟོ / ཚ་ཀ / འགྲོ་ལུགས / དུས་སྟོན / མཚང་སྟོ / གོས་འདོས / ཐུ་ཚེ / ཐུང་ཀུན / ཐུང་རིམ / ཀུན / ལས་རིམ / ལུགས་སྲོལ / རིམ་ཀྱི / ཏེན་འཚེས / ཇེད་འགན་ལས་རིམ / ཚོང་ཐོུད / ཚོང་མཚོན

පක්ෂය
pakaṣaya

ཕྱིད་ངོན་ཚོགས་པ / གསོལ་སྟོན / ཚོགས་པ / ཟས་སྟོན / ཁོ་ཁག ཐུ་ཚན / དུས་སྟོན / དཀའ་སྟོན

සිද්ධිය
saidadhaiya

དུས་སྟོན / ཐུ་ཚེ / ཐུང་ཀུན / ཐུང་རིམ / ཀུན / ལས་རིམ / ཇེད་འགན་ལས་རིམ

සැමරුම
saæmarauma

དུས་སྟོན / དཀའ་སྟོན / ཏེན་འཚེལ / བཟོ་གྱུང

དུས་རྫོར་གཀ་ཏ། *noun*
dü jor kaka ta

පිළිකා
paiḷaikaā

དུས་ཐོ་ར་ཀཀ་ཏ / ཀེན་ས་ར

དུས་ཐོ་ར་བུམ་པ། *noun*
dü jor bum pa

කුම්භ
kaumabha

དུས་སྨིན། *noun*
dü min

පරිණත
paraiṇata

ངན་པ / དུས་སྨིན / དུས་རན / དུས་ཚང / ནན་ལྡན ནན་ལོན

དེ། *pron*
dé

එය
eya

ཡས་ལྷ / དེ / འདི / ཀ / ཀ་འདི / གང་ཟག་གཞན་པའི་མིང་ཚབ / ཁོ / ཁོ་ཕྱུག / མིང་ཚབ / མོ / མཁོའི་མིང་ཚབ

ඇය
æya

ཡས་ལྷ / དེ / འདི / ཀ / ཀ་འདི / གང་ཟག་གཞན་པའི་མིང་ཚབ / ཁོ / ཁོ་ཕྱུག / མིང་ཚབ / མོ / མཁོའི་མིང་ཚབ

බව
bava

ཡས་ལྷ / དེ / འདི / ཀ / ཀ་འདི / གང་ཟག་གཞན་པའི་མིང་ཚབ / ཁོ / ཁོ་ཕྱུག / མིང་ཚབ / མོ / མཁོའི་མིང་ཚབ

එමගින්
emagaina

ཡས་ལྷ / དེ / འདི / ཀ / ཀ་འདི / གང་ཟག་གཞན་པའི་མིང་ཚབ / ཁོ / ཁོ་ཕྱུག / མིང་ཚབ / མོ / མཁོའི་མིང་ཚབ

මෙම
maema

ཡས་ལྷ / དེ / འདི / ཀ / ཀ་འདི / གང་ཟག་གཞན་པའི་མིང་ཚབ / ཁོ / ཁོ་ཕྱུག / མིང་ཚབ / མོ / མཁོའི་མིང་ཚབ

වහනන්සේ
vahanasae

ཡས་ལྷ / དེ / འདི / ཀ / ཀ་འདི / གང་ཟག་གཞན་པའི་མིང་ཚབ / ཁོ / ཁོ་ཕྱུག / མིང་ཚབ / མོ / མཁོའི་མིང་ཚབ

དེ་ཁ་རང་ *adv*
dé kha rang

වේගවත්
vaegavata

རྒྱ་ཚོད་ཆུ་ཤུ / དར་ཐོ་རང་ / ངམ་ངམ / དེ་ཁ་རང་ / དེ་མ་ཐག་ཏु / འདི་གི་ཉེ་མ་རང་ / འདི་གི་ཤུལ་མ་རང་ / འདི་འཕྲོ་ལས་རང་ / ཐྲིང་ཐྲིང་ / ཐྲིང་ཐྲིང་ཐེ / དུས་ཚོད་ཅུ་ཤུ / ཀ་ཏེ་མཁྱགས་མཁྱགས / མཁྱགས་ངུགས / མཁྱགས་འཕྲོས་ལེང་ནི / མཁྱགས་ངེས / མཁྱགས་པར / མཁྱགས་པར / མཁྱགས་ཤུགས / མཁྱགས་ཚང་ལེང་ནི / ཐུན་ཤུགས / འགྲུར་བ་མེདས / ཅུ་ལག་ཐེ / ཉེ་མ / ཉེ་མ་ཐེ / ཉེ་མ་ལས / ཏིབ་བཏང་ཐེ / ཀན་ངུངས་ནས / ཐུ་བ / ཐུམ་ལ

වහාම
vahaāma

ངལ་ཚོད་རང་ / ཐེ་ཁ་རང་ / ཐེ་མ་ཐག་ཏु / འདི་གི་ཉེ་མ་རང་ / འདི་གི་ཤུལ་མ་རང་ / འདི་འཕྲོ་ལས་རང་ / ཀ་ཏེ་མཁྱགས་མཁྱགས / མཁྱགས་ངུགས / མཁྱགས་པར / མཁྱགས་པར / ཅུ་ལག་ཐེ / ཉེ་མ་ཐེ / ཉེ་མ་ལས / ཀན་ངུངས་ནས / ཐུ་ལ་རང་ / ཚ་ཏེར་བཏོན་ཏེ / ཚར་གཅིག་ཀུ

මුල්
maula

ངལ་ཚོད་རང་ / ཐེ་ཁ་རང་ / ཐེ་མ་ཐག་ཏु / འདི་གི་ཉེ་མ་རང་ / འདི་གི་ཤུལ་མ་རང་ / འདི་འཕྲོ་ལས་རང་ / ངུག་ཟོས / ཀ་ཏེ་མཁྱགས་མཁྱགས / མཁྱགས་ངུགས / མཁྱགས་པར / མཁྱགས་པར / ཅུ་ལག་ཐེ / ཉེ་མ་ཐེ / ཉེ་མ་ལས / ཀན་ངུངས་ནས / ཐུ་ལ་རང་ / ཚ་ཏེར་བཏོན་ཏེ / ཚར་གཅིག་ཀུ

කස්ෂණිකව
kaṣaṇaikava

ངལ་ཚོད་རང་ / ཐེ་ཁ་རང་ / ཐེ་མ་ཐག་ཏु / འདི་གི་ཉེ་མ་རང་ / འདི་གི་ཤུལ་མ་རང་ / འདི་འཕྲོ་ལས་རང་ / ཚར་གཅིག་ཀུ

කඩිනමින්
kaḍainamaina

ངལ་ཚོད་རང་ / ཐེ་ཁ་རང་ / ཐེ་མ་ཐག་ཏु / འདི་གི་ཉེ་མ་རང་ / འདི་གི་ཤུལ་མ་རང་ / འདི་འཕྲོ་ལས་རང་ / ཀ་ཏེ་མཁྱགས་མཁྱགས / མཁྱགས་ངུགས / མཁྱགས་པར / མཁྱགས་པར / ཅུ་ལག་ཐེ / ཉེ་མ་ཐེ / ཉེ་མ་ལས / ཀན་ངུངས་ནས / ཐུ་ལ་རང་ / ཚ་ཏེར་བཏོན་ཏེ / ཚར་གཅིག་ཀུ

ඉක්මන්
ikamana

ཚུ་ཚོད་ཆུ་ཤུ / ངལ་ཚོད་རང་ / ངམ་ངམ / ཐེ་ཁ་རང་ / ཐེ་མ་ཐག་ཏु / འདི་གི་ཉེ་མ་རང་ / འདི་གི་ཤུལ་མ་རང་ / འདི་འཕྲོ་ལས་རང་ / ཐྲིང་ཐྲིང་ / ཐྲིང་ཐྲིང་ཐེ / དུས་ཚོད་ཅུ་ཤུ / མཁྱགས་ངུགས / མཁྱགས་ངུགས་ཐེ / མཁྱགས་ངེས / མཁྱགས་པར / མཁྱགས་པར / འགྲུར་བ་མེདས / ཉེ་མ / ཏིབ་བཏང་ཐེ / ཐུ་ལ / ཐུ་ལ་འཕོར་ལས་ཆུ་ཤུ / བཏན་པོ / བཏན་པོ / ཚ་ཏེར་བཏོན་ཏེ / ཚར་གཅིག་ཀུ / ཚོས་མ་ཐུར་པའི / ཚོས་ཀན་ཆུ་ཤུ

අකල්
akala

ངལ་ཚོད་རང་ / ཐེ་ཁ་རང་ / ཐེ་མ་ཐག་ཏु / འདི་གི་ཉེ་མ་རང་ / འདི་གི་ཤུལ་མ་རང་ / འདི་འཕྲོ་ལས་རང་ / ཀ་ཏེ་མཁྱགས་མཁྱགས / མཁྱགས་ངུགས / མཁྱགས་པར / མཁྱགས་པར / ཅུ་ལག་ཐེ / ཉེ་མ་ཐེ / ཉེ་མ་ལས / ཀན་ངུངས་ནས / ཐུ་ལ་རང་ / ཚ་ཏེར་བཏོན་ཏེ / ཚར་གཅིག་ཀུ

కెలినామ

kaelainama

འབབ་ཞིག / བར་ཚད་མེད་པའི / ཅིག་རང་ / དཀྱོ / དཀྱོ་རང་ / དེ་ལ་རང་ / དེ་མ་ཐག་ཏु / བདེན / བདེན་པ / འདི་གི་ཉེ་མ་རང་ / འདི་གི་ཤུལ་མ་རང་ / འདི་རང་ / འདི་འཕྲོ་ལས་རང་ / དྲང་པོ / དྲང་པོ / དྲང་པོར / འཕོལ་མེད / ཁྱུན་ཚད་མེད་པའི / ཉིང་སང་ས / འཚམ་ཉོང་ཏོ / སྨྲོན་མེད / ལངས / རིས་བདེན / ཏོས་ལྷན / ཏོས་པ / རན་པ / ཐང་ཀར / ཏན་ཏན / ཐོབ་དཀར / ཐང་ཏང་ཏ / ཐང་ཐང་ཆ / ཀྱེ་ཧེ / ཀྱེ་ཧེ / ཚོགས་ཆུན / ཏོས་ཤ / ཚར་གཅིག་ཀུ / ཚང་ལ

དེ་ཁར *adv*

dé khar

එතන

etana

ཆ་ཕ / ཅི་ཡང་མེན་མ / དེ་ཁར / དེ་ནང་ / གཱ་ནི་ཡང་མེན་མ / གཱ་ཡང་མེན་མ / ཕ་ལུ / ཕར

තියෙනවා

taiyaenavaā

ཆ་ཕ / དེ་ཁར / དེ་ནང་ / ཕ་ལུ / ཕར

དེ་གིས་སྦེ *conj*

dé gi bé

නිසා

naisaā

དེ་འབབ་ཤ་ལས / དེ་གིས་སྦེ / དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ / ཁྱུ་མཚན་གྱིས

එවැනි

evaænai

དེ་གིས་སྦེ / དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ / འདི་བཟུམ་སྦེ

එසේ

esae

ཕྱིས་ལུ / ཕྱི་ནང / དེ་ཅིག / དེ་གིས་སྦེ / དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ / དེ་བཞིན / དེ་བཟུམ / འདི་བཟུམ་སྦེ / ཁྱད་ལས / ཉ་ཅང / ཕྲེས་ལུ / གཤམ་མེད་ས་མེད / ཤིན་ཏु / ཤུལ་ལས / དེ་ཅིག དེ་བཟུམ་སྦེ

དེ་ཅིག *adv*

dé chik

එසේ

esae

ཕྱིས་ལུ / ཕྱི་ནང / དེ་ཅིག / དེ་གིས་སྦེ / དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ / དེ་བཞིན / དེ་བཟུམ / འདི་བཟུམ་སྦེ / ཁྱད་ལས / ཉ་ཅང / ཕྲེས་ལུ / གཤམ་མེད་ས་མེད / ཤིན་ཏु / ཤུལ་ལས / དེ་ཅིག དེ་བཟུམ་སྦེ

དེ་ཅིག དེ་བཟུམ་སྦེ *adv*

dé chik dé zum bé

එසේ

esae

ཕྱིས་ལུ / ཕྱི་ནང / དེ་ཅིག / དེ་གིས་སྦེ / དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ / དེ་བཞིན / དེ་བཟུམ / འདི་བཟུམ་སྦེ / ཁྱད་ལས / ཉ་ཅང / ཕྲེས་ལུ / གཤམ་མེད་ས་མེད / ཤིན་ཏु / ཤུལ་ལས / དེ་ཅིག དེ་བཟུམ་སྦེ

དེ་ནང་ *adv*

dé nang

එතන

etana

ཆ་ཕ / ཅི་ཡང་མེན་མ / དེ་ཁར / དེ་ནང་ / གཱ་ནི་ཡང་མེན་མ / གཱ་ཡང་མེན་མ / ཕ་ལུ / ཕར

තියෙනවා

taiyaenavaā

ཆ་ཕ / དེ་ཁར / དེ་ནང་ / ཕ་ལུ / ཕར

དེ་བཞིན *adv*

dé zhin

එසේ

esae

ཕྱིས་ལུ / ཕྱི་ནང / དེ་ཅིག / དེ་གིས་སྦེ / དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ / དེ་བཞིན / དེ་བཟུམ / འདི་བཟུམ་སྦེ / ཁྱད་ལས / ཉ་ཅང / ཕྲེས་ལུ / གཤམ་མེད་ས་མེད / ཤིན་ཏु / ཤུལ་ལས / དེ་ཅིག དེ་བཟུམ་སྦེ

དེ་བཟུམ *adv*

dé zum

එසේ

esae

ཕྱིས་ལུ / ཕྱི་ནང / དེ་ཅིག / དེ་གིས་སྦེ / དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ / དེ་བཞིན / དེ་བཟུམ / འདི་བཟུམ་སྦེ / ཁྱད་ལས / ཉ་ཅང / ཕྲེས་ལུ / གཤམ་མེད་ས་མེད / ཤིན་ཏु / ཤུལ་ལས / དེ་ཅིག དེ་བཟུམ་སྦེ

དེ་བསྒང་ *adv*

dé gang

එවකට

evakaṭa

དེ་བསྒང / དེ་ལས

དེ་མ་ཐག་ཏु *adv*

dé ma tak tu

කස්ෂණිකව

kaṣaṇaikava

དཀྱོ་རང / དེ་ལ་རང / དེ་མ་ཐག་ཏु / འདི་གི་ཉེ་མ་རང / འདི་གི་ཤུལ་མ་རང / འདི་འཕྲོ་ལས་རང / ཚར་གཅིག་ཀུ

වේගවත්

vaegavata

ཁུ་ཚོད་ཕྲ་ཏु / དཀྱོ་རང / དཔལ་དམ / དེ་ལ་རང / དེ་མ་ཐག་ཏु / འདི་གི་ཉེ་མ་རང / འདི་གི་ཤུལ་མ་རང / འདི་འཕྲོ་ལས་རང / སྒྲིང་སྒྲིང / སྒྲིང་སྒྲིང་སྦེ / དུས་ཚོད་ཅ་ཤུ / གཱ་དེ་མཐོན་མཐོན / མཐོན་ཐག་ཏགས / མཐོན་ཐག་འཕྲོས་ས་ཝང་ནི / མཐོན་ཐག་ངེས / མཐོན་ཐག་ཡར / མཐོན་ཐག་ཡར / མཐོན་ཐག་ཤུགས / མཐོན་ཐག་ཚང་ས་ཝང་ནི / ཕྱུག་ཤུགས / ལག་ཏ / ཉོ་ཚ / ཉོ་ཚ་ཕྱེ / ཉོ་ཚ་ལས / ཉོ་ཚ་ལས / ཁ་ཏགས་ཆེ / ཐ་ལ / ཐ་ལ་ཕྱེ / ཐ་ལ་ལས / ཁ་ཏ / ཐ་ལ / ཁ་ཏ / ཁ་ཏ / ཁ་ཏ

དེ་ལྟར adv

dé tar

วี

vaī

འང་ / དང་ / དེ་ལྟར / འདི་བཟུམ་སྟེ / ཀྱང་ / ཡང་

དེ་ལྟར་ན་ཡང་ adv

dé tar na yang

তবমত্

tavamata

ད་རུང་ / ད་ལྟོ / ད་ལྟོ་ཡང་ / ད་ཚུན / དེ་འབདཔ་ད / དེ་སྟེ་ཨིན་རུང་ / དེ་སྟེ་ཨིན་རུང་ / བདེ་སྐྱིད་ཅན / དེ་སྐྱིད་ཀྱི་རང་བཞིན / དེའི་རིང་ / དེ་ལྟར་ན་ཡང་ / སྒྲ་མེད / འཕེལ་བ་མ་འབདཔ་ཀ / གཏི་ཐེ་ཨིན་རུང་ / གཏི་ཐེ་ཐེ་རུང་ / ཉིང་ཟླཔ་རང་ / ཨིན་རུང་ / ཨིན་རུང་ / ཨིན་རུང་རང་ / ཨིན་ཏེ་འབདཔ་རུང་ / ཨིན་ཏེ་འབདཔ་རུང་ / ཨིན་ཏེ་འབདཔ་རུང་ / འཇམ་བཏུག་ནི / ཇི་ལྟར་ཡང་ / སྐད་མེད / ཁྱེས་མ་སི / ཁྱེས་མ་སི་ཐེ་ཐོ་ཏ / སྐར / ལ

ད་སྐྱིད་ཀྱི་རང་བཞིན adj

dé kyi kyi rang zhin

তবমত্

tavamata

ད་རུང་ / ད་ལྟོ / ད་ལྟོ་ཡང་ / ད་ཚུན / དེ་འབདཔ་ད / དེ་སྟེ་ཨིན་རུང་ / དེ་སྟེ་ཨིན་རུང་ / བདེ་སྐྱིད་ཅན / དེ་སྐྱིད་ཀྱི་རང་བཞིན / དེའི་རིང་ / དེ་ལྟར་ན་ཡང་ / སྒྲ་མེད / འཕེལ་བ་མ་འབདཔ་ཀ / གཏི་ཐེ་ཨིན་རུང་ / གཏི་ཐེ་ཐེ་རུང་ / ཉིང་ཟླཔ་རང་ / ཨིན་རུང་ / ཨིན་རུང་ / ཨིན་རུང་རང་ / ཨིན་ཏེ་འབདཔ་རུང་ / ཨིན་ཏེ་འབདཔ་རུང་ / ཨིན་ཏེ་འབདཔ་རུང་ / འཇམ་བཏུག་ནི / ཇི་ལྟར་ཡང་ / སྐད་མེད / ཁྱེས་མ་སི / ཁྱེས་མ་སི་ཐེ་ཐོ་ཏ / སྐར / ལ

নিহঞ্চব

naihaṅḍava

ད་ལྟོ / ད་ལྟོ་ཡང་ / ད་ཚུན / བདེ་སྐྱིད་ཅན / དེ་སྐྱིད་ཀྱི་རང་བཞིན / དེའི་རིང་ / ཉིང་ཟླཔ་ཝའི / ཉིང་ཟླཔ་ཝ / ཨིན་ཏེ / ཨིན་ཏེ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ / ཨ / ཨ

དོ་འགྲན། *noun*

do dren

ཊཻས་ཏཱ

ṭaesaṭa

འབད་བསྒ་ནི / འབད་རྒྱ་བ / འབད་རྩོལ / དཔྱད་ཞིབ / ཚོས་ཐུག་ས / ཚོས་ཐུག་ལེན་ནི / དམ་འཛིན་འབད་ནི / བདེན་ལྡན་ / དོ་འགྲན / འདི་དཔྱད་འབད་ནི / འཕྲི་རྩོམ / འགྲིམ་འགྲལ་འབད་ནི / ཁོམས་ཐུང་ / ཐུག་གས / བཀག་ནི / ལག་ཐུང་ / མོ་བཏབ / ནད་བརྟག / དཔྱད་འཛིན་ / ནོམ་བསྒ་ནི / ནུས་ཤུགས་ཀྱི་ཚད་རྒྱ་ཐུ / ཉམས་ཐྲོང་ / ཐྲོང་བ / ཁྱབ་འཚོལ་འབད་ནི / དཔའ་བཅམ / ར་ཁྲངས / གསར་འཚོལ་འབད་ནི / བརྟག་དཔྱད / བརྟག་དཔྱད་འབད་ནི / བརྟག་ཞིབ / ཟླ

ཅཱམཱན་ཏར

samaānatara

ཅོག་འཐད་པ / དོ་འགྲན / འཚ་མཉམ / འཚ་ཐུང་ / འཚ་བ / འགྲན་བསྡུར

ཅཱམ་གཱ་མཱི་ཝ

samagaāmaīva

ཅོག་གཅིགས / ཅོག་འཐད་པ / དོ་འགྲན / འཚ་མཉམ / འཚ་མཉམ་ཀྱི / འཚ་ཐུང་ / འཚ་བ / འགྲན་བསྡུར / ཁོང་སྟོམས་པའི / ཚད་མཉམ་པའི

ཏ་ར་ག་ཀཱ་ཤ་ཡ་ཏ་ཝ་ཡ

taragakaāraitavaya

དོ་འགྲན / འགྲན་བསྡུར / རྒྱ་ཐོག་དམག་ཁྲོད / ཁྲོད་འགྲན / ཁྲོད་ཚོའི་འགྲན་བསྡུར

ཝི་བྷཱ་ག་ཡ

vaibhaāgaya

འབད་རྒྱ་བ / འབད་རྩོལ / ཚོས་ཐུག་ས / ཚོས་ཐུག་ལེན་ནི / བདེན་ལྡན་ / དཔྱད་ཞིབ / འདི་དཔྱད་འབད་ནི / འཕྲི་རྩོམ / གོམས་ཐུང་ / ཐུག་ས / ལག་ཐུང་ / མོ་བཏབ / ནད་བརྟག / ནུས་ཤུགས་ཀྱི་ཚད་རྒྱ་ཐུ / ཉམས་ཐྲོང་ / ཐྲོང་བ / དཔའ་བཅམ / ར་ཁྲངས / བརྟག་དཔྱད / བརྟག་དཔྱད་འབད་ནི / བརྟག་ཞིབ / ཚོད་རྒྱ / ཁྲོམ་འཕྲི / ཞིབ་འཇུག་འབད་ནི / ཁྱད་ཤེས / ཁེ་ཏུ / ཁེ་ཏུ་ལེན་ནི / ཁ་ཏོ

ཏ་ར་ཀ་ཡ

taraṅgaya

དོ་འགྲན / འགྲན་བསྡུར / རྒྱ་ཐོག་དམག་ཁྲོད / ཁྲོད་འགྲན / ཁྲོད་ཚོའི་འགྲན་བསྡུར

ཏ་འགྲན་འབད་ནི *verb*

do dren bé ni

ཨཕཱཡཻ་ཀཱ་ཡ

abhaiyaeāgaya

དོ་འགྲན་འབད་ནི / དོ་མཉམ་ནི / ཏེ་བ་བཀོད་ནི / ཁྲོད་ལན་རྒྱབ་ནི

ཏ་ལོམ། *noun*

do lom

ཝ་མི་ཕ་ཏཱུ

vamabaṭau

ཏོ་ཁ་ལཁ་ཁ། *adj*

dok khak kha

པཏཱུ

paṭau

མར་ཙི་ཁ་ཁ་ཁ / ཐྱ་ས་ས / ཏོ་ཁ་ལཁ་ཁ / ཏམ་གྱ་ཁ་ཁ / ལོ་ཏ་ཁ / ཁོ་ཏ་ཁ / ཁ་ཁ་ཁ / ཁ་ཁ་ཁ་ཀ / ཁ་ཁ་ཁ་ཀ / ཏོ་ཁ་ལཁ་ཁ

ད་ཏཱི

daeḍai

མར་ཙི་ཁ་ཁ་ཁ / ལྷ་ས / ཐྱ་ས་ས / ཚེ་ན་ཡ / ཁ་ཁ་ཀ / དམ་དམ / དམ་ཏ་ལ / བདེ་བ་ཡི / ཏོ་ཁ་ལཁ་ཁ / ཏ་ཁ་ཡ / ཐ་ཁ་ཏ་ལ / ལ་ཁ / ཁ་ཁ / ཁ་ཁ / ཁ / ཁ /

དོན་ཁྱད་མེད་པ *adj*

dön khung medpa

ཡཻ

yaeā

ཕྱག་དར / དོན་ཁྱད་མེད་པ / ཀ་ནི་ཡང་མེད་པ / ཀ་ཡང་མེད་པ / མ་རྫོད་པ / མ་ཚངས / ནང་སྟོང་ / ས་སྟོང་ཡོངས་པའི / སེམས་སྟོང་ / སེམས་ཡེངས་པའི / འཐོན་འགྱོ་ནི / སྟོང་ཉིད / སྟོང་པ / སྟོང་པ / སྟོང་པ་ཉིད / སྟོང་པའི་རང་བཞིན་ / སྟོངམ / སྟོངམ་འགྱུར་ནི / སྟོངམ་བདེན་ནི / སྟོངམ་བཟོ་ནི

ཧཻས་བཱཝ

haisabava

ཕྱག་དར / དོན་ཁྱད་མེད་པ / ཀ་ནི་ཡང་མེད་པ / ཀ་ཡང་མེད་པ / མ་རྫོད་པ / མ་ཚངས / ནང་སྟོང་ / ས་སྟོང་ཡོངས་པའི / སེམས་སྟོང་ / སེམས་ཡེངས་པའི / འཐོན་འགྱོ་ནི / སྟོང་ཉིད / སྟོང་པ / སྟོང་པ / སྟོང་པ་ཉིད / སྟོང་པའི་རང་བཞིན་ / སྟོངམ / སྟོངམ་འགྱུར་ནི / སྟོངམ་བདེན་ནི / སྟོངམ་བཟོ་ནི

རཻཀཱཏཀ

raikataka

ཕྱག་དར / དོན་ཁྱད་མེད་པ / ཀ་ནི་ཡང་མེད་པ / ཀ་ཡང་མེད་པ / མ་རྫོད་པ / མ་ཚངས / ནང་སྟོང་ / ས་སྟོང་ཡོངས་པའི / སེམས་སྟོང་ / སེམས་ཡེངས་པའི / འཐོན་འགྱོ་ནི / སྟོང་ཉིད / སྟོང་པ / སྟོང་པ / སྟོང་པ་ཉིད / སྟོང་པའི་རང་བཞིན་ / སྟོངམ / སྟོངམ་འགྱུར་ནི / སྟོངམ་བདེན་ནི / སྟོངམ་བཟོ་ནི

ཧཻས

haisa

ཕྱག་དར / དོན་ཁྱད་མེད་པ / ཀ་ནི་ཡང་མེད་པ / ཀ་ཡང་མེད་པ / མ་རྫོད་པ / མ་ཚངས / ནང་སྟོང་ / ས་སྟོང་ཡོངས་པའི / སེམས་སྟོང་ / སེམས་ཡེངས་པའི / འཐོན་འགྱོ་ནི / སྟོང་ཉིད / སྟོང་པ / སྟོང་པ / སྟོང་པ་ཉིད / སྟོང་པའི་རང་བཞིན་ / སྟོངམ / སྟོངམ་འགྱུར་ནི / སྟོངམ་བདེན་ནི / སྟོངམ་བཟོ་ནི

དོན་གཅོད *noun*

dön chö

མཻཧཻཝཱཏ

maehaevara

ཆོས་དོན་སྒེ་ཚོགས / དོན་གཅོད / སྒྲ་ཚབ་ཚོགས་པ / དམིགས་ཟླ

དོན་ཚུང་གི *adj*

dön chung gi

ཀཱུཌཱ

kauḍaā

ཙཻ་ཝཻ་ཥཎ་སྒེ / ཚུང་ཀུ / དོན་ཚུང་གི / སྒྲ་གཤདས་དམའ་བ / བསྒས་བསྒས / བསྒས་པའི / བསྒས་ཚོག / དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ / དུས་ཀྱི་ཚིགས་སྒེ / གཡ་མི་ཆེ་བའི / གཡ་གནད་ཆུང་ཀུའི / གཡ་གནད་ཆུང་བའི / དགོན་དཔག་ / དགོན་ཏེ / མ་ལངས / མ་ལང་བར / ཞུང་ཞུང / ཞུང་གཡ་ཚིགས་སྒེ / ཞུང་བ / སེམས་ཆུང / ཐག་ཐུང་ཀུ / མཐོ་ཚད་ཐུང་ཀུ / ཐ་བ / ཆ་ཆུང་བའི / ཚབས་ཆུང་གི / ཐུང་ཀུ / དཀྱགས་མ་ལངས / དཀྱགས་ཐག་ཐུང་ཀུ / བསྒས་ཚོག ངལ་ཐུང་ཀུ

ཀཻཏཻ

kaeṭai

ཙཻ་ཝཻ་ཥཎ་སྒེ / ཚུང་ཀུ / ཚུང་ཀུ་བཟོ་ནི / དོན་ཚུང་གི / / སྒྲ་གཤདས་དམའ་བ / བསྒས་བསྒས / བསྒས་པའི / / བསྒས་ཚོག / དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ / དུས་ཀྱི་ཚིགས་སྒེ / གཡ་མི་ཆེ་བའི / གཡ་གནད་ཆུང་ཀུའི / གཡ་གནད་ཆུང་བའི / དགོན་དཔག་ / དགོན་ཏེ / མ་ལངས / མ་ལང་བར / མར་བཅགས་ནི / མར་ཕབ་ནི / / ཞུང་ཞུང / ཞུང་ཐུ་ཚིགས་སྒེ / ཞུང་ཐུ་བཟོ་ནི / ཞུང་བ / སེམས་ཆུང / ཐག་ཐུང་ཀུ / མཐོ་ཚད་ཐུང་ཀུ / ཐ་བ / ཆ་ཆུང་བའི / ཚབས་ཆུང་གི / / ཐུང་ཀུ / དཀྱགས་མ་ལངས / / ནཱ་ཝཻ་ཛཱ་ཏ / ནཱ་ཝ་ཙ / ནཱ་ཝ་ཙ / ནཱ་ཝ་ཙ / ནཱ་ཝ / ནཱ / ནཱ / ནཱ

དོན་རྟོགས། noun
dön tok

අවබෝධය
avabaeādhaya

དོན་རྟོགས། / གོ་དོན་ཤེས་རྟེ། / གོ་དོན་རྟོགས་རྟེ། / གོ་ལྡན། / གོ་ཤེས་ཤན་ཤེས། / གོ་ཤེས་བདམ་ཤེས། / གོ་རྟོགས། / གོ་བ། / ཐུ་མཚན་ཤེས་རྟེ། / ཅ་གོ་རྟེ། / ཁ་འཚམ། / ངོས་ལེན། / མཚོ་རྟེ། / ཤེས་ཚུལ་ཤེས་རྟེ། / ཤེས་རྟོགས། / རྟོགས་ལྡན།

དོན་ལས་རང་ adj
dön lé rang

අවංක
avaṁka

ཐུ་གསང་མེད་པའི། / དོན་ལས་རང་ / ཏང་བདེན། / ཏང་པོ། / ཏང་པོ། / ངོ་མ་ཐེ་རང་ / སེམས་ཐང་མ། / ཐང་ཅང་ཅ / ཐང་མ། / གཞུང་ཐང་མ

අවංකව
avaṁkava

ཐུ་གསང་མེད་པའི། / དོན་ལས་རང་ / ཏང་པོ། / ངོ་མ་ཐེ་རང་ / སེམས་ཐང་མ། / ཐང་ཅང་ཅ / ཐང་མ། / གཞུང་ཐང་མ

ඇටෑන්තටම
ætataṭama

དོན་ལས་རང་ / ཏང་པོར། / ཅ་ཙང་གིས། / ངོ་མ་རང་ / ངོ་མར / ཁྱེད་ཀུ་ནས།

དོན་ལས་སྦེ། adj
dön lé bé

අසාධ්‍යය
asaādhaya

བཅོ་ཐབས་མེད། / དམ་ཏུགས། / དོན་ལས་སྦེ། / ཏུག་ཐབས་མེད། / གསལ་ནས། / བསྟན་ཐབས་མེད། / ལག་ཚེ་ཏུགས། / གནག་ལོག་ལོ་སྦེ། / ནད་ཀྱི། / ཉེན་ནས། / ཤུགས་ནས། / ཁྱབ་ཀ་ཀྱི། / ཁྲོ་གཏུམ་ནས། / ཚལ་ལེན། / ཁམས་ཚུལ། / ཁམས་ཚུལ། / ཁྲོ་གཏུམ་ནས། / ཚལ་ལས་ཚེན། / འཚུལ་ནས། / ཤུགས་ཏུགས། / གཏུམ་ཏུགས།

තදබල
tadabala

དམ་ཏུགས། / དོན་ལས་སྦེ། / གསལ་ནས། / ལག་ཚེ་ཏུགས / གནག་ལོག་ལོ་སྦེ། / ཉེན་ནས། / ཤུགས་ནས། / ཁྱབ་ཀ་ཀྱི། / ཁྲོ་གཏུམ་ནས། / ཚལ་ལས་ཚེན། / འཚུལ་ནས། / ཤུགས་ཏུགས། / གཏུམ་ཏུགས།

දරුණු
darauṇau

དམ་ཏུགས། / བདེ་ཏོག་ཏོ་མེད། / དོན་ལས་སྦེ། / འཇོག་སེ་སེ / འཚོལ་བ་སྒོམ། / གསལ་ནས། / ཐང་ཉེས / ལག་ཚེ་ཏུགས / མ་བཤད་ལ་ཐུགས / གནག་ལོག་ལོ་སྦེ། / ཏམ་པའི། / ཏམ་སེ་སེ / ཏམ་ཏོག་ཏོ / ཉེན་ནས། / ཉེན་པ་ནས། / ཤུགས་ནས། / ཁྱབ་ཀ་ཀྱི། / ཁྲོ་གཏུམ་ནས། / ཚལ་ལས་ཚེན། / འཚུལ་ནས། / ཤུགས་ཏུགས། / གཏུམ་ཏུགས།

බරපතල
barapatala

དམ་ཏུགས། / དོན་ལས་སྦེ། / ཏུར་ས། / ཏུར་ཁྲོད། / གསལ་ནས། / ལག་ཚེ་ཏུགས། / གནག་ལོག་ལོ་སྦེ། / ཉེན་ནས། / ཤུགས་ནས། / ཁྱབ་ཀ་ཀྱི། / ཁྲོ་གཏུམ་ནས། / ཚལ་ལས་ཚེན། / འཚུལ་ནས། / ཤུགས་ཏུགས། / གཏུམ་ཏུགས།

බරපතලකම
barapatalakama

དོན་ལས་སྦེ། / གསལ་ནས། / ལག་ཚེ་ཏུགས། / གནག་ལོག་ལོ་སྦེ། / ཉེན་ནས། / ཚལ་ལས་ཚེན། / འཚུལ་ནས།

དོན་ལུ། prep
dön lu

පටහැනි
paṭahaænai

ཕྱོགས་ཕྱོགས་ལུ། / དོན་ལུ། / ཆུབ་འགལ་དུ / ཁ་ཕད་དུ / འགལ་ས།

එරෙහිව
eraehaiva

ཕྱོགས་ཕྱོགས་ལུ། / དོན་ལུ། / ཆུབ་འགལ་དུ / ཁ་ཕད་དུ / འགལ་ས།

විරුද්ධ
vairaudadha

ཕྱི་འགྱུར / ཕྱོགས་ཕྱོགས་ལུ། / དོན་ལུ། / འགལ་ཟླ / ཆུབ་འགལ་དུ / ཁ་ཕད་དུ / འགལ་ས།

එරෙහි
eraehai

དང་ / ཕྱོགས་ཕྱོགས་ལུ། / དོན་ལུ། / ཆུབ་འགལ་དུ / ཅ་ཙང / ཁ་ཕད་དུ / སྐོར་ཚ / ལས་ལས / འགལ་ས། / ཕྱོགས་ལུ

དོན་སྙིང་ noun
dön nying

දෙයක්
daeyaka

བེམ་པོ / ཅ་ཆས / ཅ་ལ / བསྡུད / བསྡུད་དོན / དོན་སྙིང་ / ཐུན་ཆ / ཐུ་ཕུས / དཀའ་ངལ / མཁོ་ཆས / ཁྱད / ལྟ་འགན / ལས་དོན / གནད་དོན / གནས་ལྡན་ས / དངོས་ཕུས / དངོས་པོ / སྙིང་པོ / རས་ཆ / ཐོག་མེད / ཚོང / ཚོང་འཛིལ / ཚོང་ལྟ / ཚོང་ལས / གཞི་དོན / ངལ་ཅ / ཅིས་ཀྱི / ཅ་ལ་ཅ / ཅིས་ལ / ཅ་ལ / ཅ་ལ / ཅ / ཅ / ཅ

དྲ་ནི *verb*
dra ni

કિયતાં
kaiyata

འཕྲད་ནི / དྲ་ནི

કામરય
kaāmaraya

བར་སྣང་ / བཅའ་མར་མ་གཏོགས་པར་སྒོང་ནི་ / ཆགས་གནས་ / བར་གྱི་ / ཆགས་ཡུས་ / ཚང་ནི་ / སྒོང་ཁྱིམ / སྒོང་ས / སྒོང་ཁྲི / དྲ་ནི / སྣ་བཟུང་ནི་ / དུས་ཡུན / སྐེད་པར་བཏོག་ནི / ཁང་མེག / ལྟ་འཁན / ནམ་མཁའ / གནས / གནད་དོན / གནས་སྟངས / གནས་ཚད / ཕན་ནི / ཕོག་ནི / རང་དབང་ / ས་ཐྲོག་ས / ས་ཡོ / ས་ཁོངས / ས་གནས / ས་ཐྲོང་ / སེམས་ཁར་ཕོག་ནི / སོ་སྐྱེ་ནི / བཏོག་ནི / བཏོན་ནི / འཆོལ་ཐྲོབ་པ / བཏུབ་ནི / ཡང་པ / ཡང་ས / ཡང་པའི་ཚོར་བ / ཨཱལ་འཛོམས་ཁང་ / ཁང་མེག ཐྲོ་མེག /

དྲ་ལག་དམག་མི *noun*
drak khak mak mi

ബലഹത്കാരയെന്
balahatakaārayaena

བང་བསྟོང་ནི / འབད་བརྩགས་ནི / ཐྲོག་གས་ཐྲག / ཐྲ / འདོད་ཤུགས / ཐུབ་པ་བོར / ཐྲིང་ཐྲིང་ / ཁྱོད་ཀ / ཁེ་ནི / ཐྲོག་མེ / ཐྲོག་ཤུགས / དམག་དཔུང་དང་དམག་ཕྱེ་ཆུ་བྱ / མི་དང་ཆུ་ལས་ཆུ་བྱ / གཙོད་འཚོ / ནུས་པ / ནུས་ཤུགས / ཡིད་སྟོབས / ཤུགས / ཐལ་དྲགས / ཐྲོབ་ཐུགས / ཐྲོབ་ས་ཅན / ཐྲོབ་ཤུགས / ཆོ / ཚུལ་ཐྲོན / དབང་ཆ / དབང་ཤུགས / དབང་ཚད / དབང་བསྟོང་ནི / ཡོན་ཏན / དྲ་ལག་ལག་དམག་མི

വിദ്യലിബല
vaidaulaibala

བང་བསྟོང་ནི / འབད་བརྩགས་ནི / ཐྲོག་གས་ཐྲག / ཐྲ / འདོད་ཤུགས / ཐུབ་པ་བོར / ཐྲིང་ཐྲིང་ / དཔལ་ལྡན / ཁྱོད་ཀ / ཁེ་ནི / ཐྲོག་མེ / ཐྲོག་ཤུགས / དམག་དཔུང་དང་དམག་ཕྱེ་ཆུ་བྱ / མི་དང་ཆུ་ལས་ཆུ་བྱ / གཙོད་འཚོ / ནུས་པ / ནུས་ཤུགས / ཡིད་སྟོབས / ཤུགས / ཐལ་དྲགས / ཐྲོབ་ཐུགས / ཐྲོབ་ས་ཅན / ཐྲོབ་ཤུགས / ཆོ / ཚུལ་ཐྲོན / དབང་ཆ / དབང་ཤུགས / དབང་ཚད / དབང་བསྟོང་ནི / ཡོན་ཏན / དྲ་ལག་ལག་དམག་མི

പ്രചണ്ഡ
paracaṇaḍa

བང་བསྟོང་ནི / འབད་བརྩགས་ནི / ཐྲོག་གས་ཐྲག / ཐྲ / འདོད་ཤུགས / ཐུབ་པ་བོར / ཐྲིང་ཐྲིང་ / ཁྱོད་ཀ / ཁེ་ནི / ཐྲོག་མེ / ཐྲོག་ཤུགས / དམག་དཔུང་དང་དམག་ཕྱེ་ཆུ་བྱ / མི་དང་ཆུ་ལས་ཆུ་བྱ / གཙོད་འཚོ / ནུས་པ / ནུས་ཤུགས / ཡིད་སྟོབས / ཤུགས / ཐལ་དྲགས / ཐྲོབ་ཐུགས / ཐྲོབ་ས་ཅན / ཐྲོབ་ཤུགས / ཆོ / ཚུལ་ཐྲོན / དབང་ཆ / དབང་ཤུགས / དབང་ཚད / དབང་བསྟོང་ནི / ཡོན་ཏན / དྲ་ལག་ལག་དམག་མི

പ്രചണ്ഡത്വയ
paracaṇaḍatavaya

བང་བསྟོང་ནི / འབད་བརྩགས་ནི / ཐྲོག་གས་ཐྲག / ཐྲ / འདོད་ཤུགས / ཐུབ་པ་བོར / ཐྲིང་ཐྲིང་ / ཁྱོད་ཀ / ཁེ་ནི / ཐྲོག་མེ / ཐྲོག་ཤུགས / དམག་དཔུང་དང་དམག་ཕྱེ་ཆུ་བྱ / མི་དང་ཆུ་ལས་ཆུ་བྱ / གཙོད་འཚོ / ནུས་པ / ནུས་ཤུགས / ཡིད་སྟོབས / ཤུགས / ཐལ་དྲགས / ཐྲོབ་ཐུགས / ཐྲོབ་ས་ཅན / ཐྲོབ་ཤུགས / ཆོ / ཚུལ་ཐྲོན / དབང་ཆ / དབང་ཤུགས / དབང་ཚད / དབང་བསྟོང་ནི / ཡོན་ཏན / དྲ་ལག་ལག་དམག་མི

དྲ་ལག་ཟེ་བེ་ནི *verb*
drak sé bé ni

ঞাতনয
ghaātanaya

སྒྲེབ་གསད་འབད་ནི / སྒྲེབ་གསོད / དྲ་ལག་གསད་འབད་ནི / དྲ་ལག་གསོད / སྨྲིང་ཕམ / སྨྲིང་ཕམ་གཏང་ནི / དམར་བསད / མི་བསད / གསད་ལྷ / གསད་ནི

ঽংহারয
saṁhaāraya

སྒྲེབ་གསད་འབད་ནི / སྒྲེབ་གསོད / དྲ་ལག་གསད་འབད་ནི / དྲ་ལག་གསོད / སྨྲིང་ཕམ / སྨྲིང་ཕམ་གཏང་ནི

དྲ་གསོད *noun*
drak sö

ঽংহারয
saṁhaāraya

སྒྲེབ་གསད་འབད་ནི / སྒྲེབ་གསོད / དྲ་ལག་གསད་འབད་ནི / དྲ་ལག་གསོད / སྨྲིང་ཕམ / སྨྲིང་ཕམ་གཏང་ནི

ঞাতনয
ghaātanaya

སྒྲེབ་གསད་འབད་ནི / སྒྲེབ་གསོད / དྲ་ལག་གསད་འབད་ནི / དྲ་ལག་གསོད / སྨྲིང་ཕམ / སྨྲིང་ཕམ་གཏང་ནི / དམར་བསད / མི་བསད / གསད་ལྷ / གསད་ནི

དྲ་ཆར་འབབ་ནི *noun*
drak char bap ni

വത്
vata

ཆར་པ་ཤུགས་སྒེ་ཆུ་ནི / འཛེགས་ནི / དྲ་ལ་ཆར་འབབ་ནི / འཚོ་ནི / ལེ་ཤ་སྒེ་བོང་ནི་དང་འགྱོ་ནི / རླུང་ནི

དྲ་ཐབས་མེད་པ *adj*
drak tap medpa

അസാധ്യ
asaādhaya

བཅོ་ཐབས་མེད་པ / མ་དྲུགས / ངོ་བ་ལས་ཐུ / དྲ་ཐབས་མེད་པ / གཡུར་ཅན / བཟླས་ཐབས་མེད་པ / ཁས་ཀ་ཡོག་ཡོ་ཐུ / ནང་ཆ་བྱ / ཉེན་ཅན / ཤུགས་ཅན / ཆ་བ་ཆ་བ / ཁྱིམས་ཆ་བྱ / ཁྱོ་གཏུམ་ཅན / ཚལས་ཚུན / འཚུལ་ཅན / འཚུལ་དྲགས / གཏུམ་དྲགས

དྲ་བཎམ *noun*
drak yang

ജഃസ്
jaæsa

དྲ་དྲགས་པའི *adj*
drak drak pé

അഃഭയ
asabhaya

བག་མེད་ཀྱི / འཚལ་བར་ཚོགས་གི / དྲ་ལ་དྲགས་པའི / ཁམས་ལོག་ས་ས / ཚད་ལས་བརྒལ་བའི

དྲ་ནི *verb*
drak ni

നിവැරදි
naivaæradai

འབབ་ཞིག / བར་ཚད་མེད་པའི / ཅིག་རང་ / བཅོ་ཁ / བཅོ་ཁ་ཆུབ་ནི / ངོ་ཚྱོ / ངོ་ཚྱོ་རང་ / དག་ངཡུད་ཆུབ་ནི / དག་བཅོས / དག་བཅོས་འབད་ནི / བདེ་ཏོག་ཏོ / བདེན / བདེན་པ / འདི་རང་ / ངག་ནི / ངང་པོ / ངང་པོ / ངང་པོར / འཛོལ་མེད / ཐུན་ཚད་ནི / ངང་ནི / ངང་ལ / ལྷན་ཚད་ནི / ཁ་ཤས་ཀ / ཁ་ཤས / ལེགས་ལ / ལེགས་ལ་ཁ / ཁ་ཤས / ཁ་ཤས / ལ་ལ / ལ / ལ /

དྲག་རྒྱལ་འབད་ནི། *verb*

drak göl bé ni

ཕﷺ

paharadaīma

དྲག་རྒྱལ་ / དྲག་རྒྱལ་འབད་ནི། / རྒྱལ་ཌང་འབད་ནི། / རྒྱལ་འཛིང་འབད་ནི། / ཐུབ་སྟོང་ཀྱི་ནི། / ཁ་གཏང་བ / ཁ་གཏང་ནི། / སྟོན་བཙོར་འབད་ནི། / སྟོན་བཙོར་དྲག་པོ / གནོད་པ / གནོད་འཚུབ / གནོད་འཚུབ་བཀལ་ནི། / གནོད་པ་ཅན་ནི། / བརླན་ནས་ཁ་ཤས་ནི། / དབང་ཁ་ནི། / ཁ་ཤས་ནི། / ཁ་ཤས་ནི། / ཁ་ཤས་ནི

ཕཱཧཱ་ར་ཡ

parahaāraya

དྲག་རྒྱལ་ / དྲག་རྒྱལ་འབད་ནི། / རྒྱལ་ཌང་འབད་ནི། / རྒྱལ་འཛིང་འབད་ནི། / ཐུབ་སྟོང་ཀྱི་ནི། / ཁ་གཏང་བ / ཁ་གཏང་ནི། / སྟོན་བཙོར་འབད་ནི། / སྟོན་བཙོར་དྲག་པོ / གནོད་པ / གནོད་འཚུབ / གནོད་འཚུབ་བཀལ་ནི། / གནོད་པ་ཅན་ནི། / བརླན་ནས་ཁ་ཤས་ནི། / ཁ་ཤས་ནི། / ཁ་ཤས་ནི

ཕཱཧཱ་ར་ཀ

parahaāraka

དྲག་རྒྱལ་ / དྲག་རྒྱལ་འབད་ནི། / འཛིང་མི / རྒྱལ་ཌང་འབད་ནི། / རྒྱལ་འཛིང་འབད་ནི། / ཐུབ་སྟོང་ཀྱི་ནི། / ཁ་གཏང་བ / ཁ་གཏང་ནི། / སྟོན་བཙོར་འབད་ནི། / སྟོན་བཙོར་དྲག་པོ / གནོད་པ / གནོད་འཚུབ / གནོད་འཚུབ་བཀལ་ནི། / གནོད་པ་ཅན་ནི། / བརླན་ནས་ཁ་ཤས་ནི། / ཁ་ཤས་ནི། / ཁ་ཤས་ནི

དྲག་ཤོས། *noun*

drak shö

ཏཱར

tarau

དྲག་ཤོས། / རྨར་རྒྱགས / རྨར་དབྱིབས / རྨར་མ / ཐུས་ལེགས་རྒྱགས / འཁོར་ཚེད་པ་གཙོ་བོ

ཕཊ

paḷamau

དང་པ / དྲག་ཤོས / གལ་ཆེ་ཤོས / ངོ་མ / རིག་གསར་ཀྱི / གསར་བཟོའི / ཚ་བ / གཙོ་ཆན / གཙོ་པོ / འགོ་ཐོག ཐོག་མ

ཨུལ

maula

ཏ་ཡོ་རང་ / དེ་ཁ་རང་ / དེ་མ་ཐག་ཏु / འདི་ཀི་ཉེ་མ་རང་ / འདི་ཀི་ཤུལ་མ་རང་ / འདི་འཚོ་ལས་རང་ / དྲག་ཤོས / ཀ་དེ་མཚོན་ཁ་མཚོན་ཁ / མཚོན་ཁ་དྲག་ / མཚོན་ཁ་ཡར / མཚོན་ཁ་ཡར / ཉ་ལས་ཁ / ཉེ་མ་ཐུ / ཉེ་ལས / གནའ་དུས་ནས / ངོ་མ / རིག་གསར་ཀྱི / གསར་བཟོའི / ཕﷺ་ཀར / ཀ་ཏོ / ཀ་ཏོ / ཀ་ཏོ

ནིཝཱ་ར་དི

naiværadai

འབབ་ཞིག / བར་ཚད་མེད་པའི / ཅིག་རང་ / བཅོ་ཁ / བཅོ་ལ་རྒྱབ་ཀྱི / དཀྱོ / དཀྱོ་རང་ / དགེ་དཔྱད་རྒྱབ་ཀྱི / དགེ་བཅོས / དགེ་བཅོས་འབད་ཀྱི / བདེ་ཏོག་ཏུ / བདེན / བདེན་པ / འཛིར་རང་ / དྲག་ཀྱི / ཕྱང་པོ / ཕྱང་པོ / ཕྱང་པོར / འཛོལ་མེད / རྒྱུན་ཚད་མེད་པའི / ཕྱིར་བཅོས / ཉིང་ཤང་བ / འཚམ་ཏོང་ཏུ / དཀའ་ངལ་བསལ་ནི / སྨྲོན་མེད / སྨྲོན་བསལ་ནི / ལངས / ལེགས་བཅོས་འབད་ནི / མ་འཛོལ་བ / དམིགས་བསལ་དུས་ཚོད / ཅིས་བདེན / ཅིས་གཏན / ཅི་མར / ནོར་བཅོས / ནོ

ཟྱཌཌཟ

saudausau

འབབ་ཞིག / བར་ཚད་མེད་པའི / ཆ་འཛོག་ཅན / ཅིག་རང་ / ལྷོག་ལ་ཐུག / ལྷོག་ལ་ཐུག་ཅན / ལྷོག་ལ་ / ཏ་ཕྱོ / ཏ་ཕྱོ་རང་ / བདེན / བདེན་པ / འཛིར་རང་ / ཕྱང་པོ / ཕྱང་པོ / ཕྱང་པོར / འཛོལ་མེད / རྒྱ་མཚན་ལྡན་པའི / རྒྱན་ཚད་མེད་པའི / ཉིང་ཤང་ཁ / འཚམ་ཏོང་ཏུ / འཛིན་ཤང་ཁ / ཟླ་ཞ་ཏོང་ཅན / ཕྱོགས་ཕྱོགས / ཅིས་བདེན / ཅི་མ / ནུས་པ / བོད་འབབ་ཡོད་པའི / བོད་ལྡན / བོད་པ / བོད་ཀྱིས་འཚམས་པའི / རན་པ / རན་ཏོག་ཏུ / ཐད་ཀར / ཏན་ཏན / ཐོབ་བདག / ཕྱང་ཡང་ཏ / ཕྱང་ཕྱམ / ཀྱེག་ཀྱི / ཀྱེག་ཀྱི / ཁྱིམས་མཐུན / འཛུ

ནིཝཱ་ར་དི

naiværadai

འབབ་ཞིག / བར་ཚད་མེད་པའི / ཅིག་རང་ / བཅོ་ཁ / བཅོ་ལ་རྒྱབ་ཀྱི / ཏ་ཕྱོ / ཏ་ཕྱོ་རང་ / དགེ་དཔྱད་རྒྱབ་ཀྱི / དགེ་བཅོས / དགེ་བཅོས་འབད་ནི / དགེ་ཏོག་ཏུ / བདེན / བདེན་པ / འཛིར་རང་ / དྲག་ཀྱི / ཕྱང་པོ / ཕྱང་པོ / ཕྱང་པོར / འཛོལ་མེད / རྒྱ་མཚན་ལྡན་པའི / རྒྱན་ཚད་མེད་པའི / ཉིང་ཤང་ཁ / འཚམ་ཏོང་ཏུ / ཟླ་ཞ་ཏོང་ཅན / ཕྱོགས་ཕྱོགས / ཅིས་བདེན / ཅི་མ / ནུས་པ / བོད་འབབ་ཡོད་པའི / བོད་ལྡན / བོད་པ / ཕྱང་ཡང་ཏ / ཕྱང་ཕྱམ / ཀྱེག་ཀྱི / ཀྱེག་ཀྱི / ཁྱིམས་མཐུན / ཀ་ཤ / ཁ་ལ / ཅ་ཡ / ཏ / ཐ / ད / ན / པ / ཕ / བ / མ / ཙ / ཚ / ཛ / ཝ / ཞ / ཟ / འ / ཡ / ར / ལ / ཤ / ས / ཧ / ཨ / ཀྵ / ཁྱ / ཁྲ / གྱ / གྲ / པྱ / པྲ / ཕྱ / ཕྲ / བྱ / བྲ / མྱ / མྲ / ཙྭ / ཚྭ / ཞྭ / ཟྭ / ཡྭ / རྭ / ལྭ / ཤྭ / ཧྭ / ཨཱ / ཨི / ཨཱི / ཨུ / ཨཱུ / ཨྲི / ཨྲཱི / ཨླི / ཨླཱི / ཨེ / ཨཻ / ཨོ / ཨཽ / ཨཾ / ཨཿ / ཀ / ཁ / ག / ང / ཚ / ཆ / ཛ / ཉ / ཏ / ཐ / ད / ན / ཟ / ཡ / ཤ / ཧ / ཨ

དྲང་བདེན་མིན་པ *noun*
drang den min pa

අයුක්තිය
ayaukataiya

དྲང་བདེན་མིན་པ / དྲང་མིན / མ་ཕྱང་བ

དྲང་མིན *noun*
drang min

අයුක්තිය
ayaukataiya

དྲང་བདེན་མིན་པ / དྲང་མིན / མ་ཕྱང་བ

དྲང་སྙོམས་མེདཔ *adj*
drang nyom medpa

අසාධාරණ
asaādhāraṇa

ཕྱོགས་རིས་ཀྱི / འཇུ་མཉམ་མ་འབད་བའི / དྲང་སྙོམས་མེདཔ / མ་ཕྱང་བའི / ཉེ་རིང་ཕྱི་བའི / ཉེ་རིང་གི / ཚུལ་ཕྱན་མིན་པའི

དྲང་སྒོང་ *noun*
drang song

ශාන්ත
śaānata

དགའ་བ / དགའ་བའི / དྲང་སྒོང་ / གྲུབ་ཐོབ / ཕྱིན་ཅན / ཕྱིན་ཆད་པས་ཅན / བློམ / མེ་བཟང་ / ཚ་ཆེན / བཟང་པོ / བཟང་པོའི / ཡང་དག ཡང་དག་པའི

དྲན་གཏད *noun*
dren té

අවධානය
avadhaānaya

གཙུག་ལར་འཛིན་ནི / གཙུག་ལར་འཛིམ་ནི / གཙུག་ལར་སྲུང་ནི / འཛིལ་གནང / དྲན་པ་བཏོན་ནི / དྲན་གཏད / དྲན་བཏོན / གཞར་དགས་བཙོ་ནི / དཀའ་བ / ཀུས་ཞལས / ཐོར་གྱས / ངལ་རངས / ཕ་རངས / ཕཉོ་བཏུར / ཡི་རངས / དྲན་བཏུག རིགས་བསྒྲིམ

ගෞරව
gaeḷrava

འཛིལ་གནང / དྲན་གཏད / དྲན་བཏོན / དཀའ་བ / ཀུས་བཏུར / ཀུས་བཏུད / ཀུས་ཞལས / ཐོར་ཀུས / ངལ་རངས / ཕ་རངས / ཕཉོ་བཏུར / ཡི་རངས / དྲན་བཏུག རིགས་བསྒྲིམ

මොළයේ
maeāḷayae

གླང་པ / ཐོ་རིག་ཅན / རིག་པ / རིག་པ་ཅན / དྲན་གཏད / ཤཱུན་ནན་ཆུ་ཅན / ས་ཁམས

මනස
manasa

དྲན་གཏད / ཤཱུན་ནན་ཆུ་ཅན / གླང་པ / ཐོ་རིག་ཅན / རིག་པ / རིག་པ་ཅན / ས་ཁམས

དྲན་ཐོ *noun*
dren to

රෙජිස්ටර්
raejisaṭara

སྒྲུ་པར་གཟྱུང་ནི / དྲན་ཐོ / དྲན་ཐོ་བཏོད་ནི / ཝེཏཱུ་ཐོན / ནུམ་འགྱུར་མཇོན་ནི / ཐོ་བཏོད་ནི / ཚད་སྟོན་ནི / ཡིག་ཐོར་བཏོད་ནི

වාර්තා
vaārataā

སྒྲུ་པར་གཟྱུང་ནི / དྲན་ཐོ / དྲན་ཐོ་བཏོད་ནི / ཝེཏཱུ་ཐོན / ནུམ་འགྱུར་མཇོན་ནི / ཐོ་བཏོད་ནི / ཚད་ལྟར་ནི / ཡིག་ཐོར་བཏོད་ནི

དྲན་ཐོ་བཏོད་ནི *verb*
dren to kö ni

ලේඛනය
laekhanaya

སྒྲུ་པར་གཟྱུང་ནི / དྲན་ཐོ / དྲན་ཐོ་བཏོད་ནི / ཝེཏཱུ་ཐོན / ནུམ་འགྱུར་མཇོན་ནི / ཐོ་བཏོད་ནི / ཚད་ལྟར་ནི / ཡིག་ཐོར་བཏོད་ནི

රෙජිස්ටර්
raejisaṭara

སྒྲུ་པར་གཟྱུང་ནི / དྲན་ཐོ / དྲན་ཐོ་བཏོད་ནི / ཝེཏཱུ་ཐོན / ནུམ་འགྱུར་མཇོན་ནི / ཐོ་བཏོད་ནི / ཚད་ལྟར་ནི / ཡིག་ཐོར་བཏོད་ནི

වාර්තා
vaārataā

སྒྲུ་པར་གཟྱུང་ནི / དྲན་ཐོ / དྲན་ཐོ་བཏོད་ནི / ཝེཏཱུ་ཐོན / ནུམ་འགྱུར་མཇོན་ནི / ཐོ་བཏོད་ནི / ཚད་ལྟར་ནི / ཡིག་ཐོར་བཏོད་ནི

དྲན་ནི *verb*
dren ni

සිතන්න
saitanana

འཚར་བ / དྲན་ནི / དམིགས་སྐང / སྐང་འཚར / སྐང་བ / མཚོ་ནི / མཚོ་བས་མ / མཚོ་བས་མ་གཏང་ནི / རེ་བ་བསྒྲེད་ནི / བས་མ་ནི / བས་མ་པ / སེམས་ལར་འཚར་ནི

ගර්සත
garasata

བརྗེག་ནི / བརྗེག་པ / དྲག་ནི / ཏང་ནི / ཏང་བ / དྲན་ནི / ཏུ་ཁྲུ / བརྒྱ་ནི / བརྒྱ་བ / འཚོ་མ་ནི / ཚོར་ཐེག / ཐོ་ཁང་ནི / ཁ་ཁ / ཁ་ཁ་ཅེ་ལ་ཕྱུ་ཐུ / ཁ་ཁ་ལའི་ནི / ཚོར་ནི / མཉེན་ནི / གཞོ་ནི / ཁ་ཁ / ཁ་ཁ་ཅེ་ལ་ཕྱུ་ཐུ / ཁ་ཁ་ལའི་ནི / ཚོར་ནི / ཁ་ཁ / ཁ་ཁ / ཁ་ཁ

དྲན་ཚོར། *noun*

dren tsor

මතකය

matakaya

དྲན་པ / དྲན་ཤེས / དྲན་ཤུགས / དྲན་ཚོར

དྲན་ཚོར་ཡོད་པ། *verb*

dren tsor yö pa

අවදි

avadai

ཕྱོགས་ལུ / དྲན་ཚོར་ཡོད་པ / བསླང་ཐུ / སྐབས་ལུ / ཁ་ཤུག་ལུ / ཁར / སྨོར་བ་ལས / ལ་སོགས་པ་བཟུམ / ཚྭང་ནི / ལུ / གཤེད་ཚྭང་ནི / གཤེད་མ་ལོག་པར / གཤེད་ཚོར་ལས་ནི / གཤེད་དགོས་ནི / / གཤེད་ཚོར་བཞུག་ནི / གཤེད་ཚོར་ནི / ཕྱག་ལུ་སོགས། ཐོག་ལུ / ཡར་ཕྱོགས་ཀྱིས / ཡར་ཕྱོགས་སུ / གནས་གཤེ་ཚྭ་ཁའི་སྒྲ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ / ཕ་ཁ་ཁ / ཁ་ཁ / ཁ་ཁ / ཁ་ཁ / ཁ་ཁ / ཁ་ཁ / ཁ / ཁ /

དྲི་བ་དཔྱད་ནི།
verb
driwa ché ni

ཤེས་ཤུས
ilalauma

བདེན་བཤད། / འདོད་ཆགས་ལོང་ནི། / འདོད་པ། / ངོས་པ། / ངོས་པ་བགོད་ནི། / འཇི་ནི། / འཇི་ རྩད་ཀྱི་ནི། / དེ་བ་དཔྱད་ནི། / དགག་པ། / དགག་པ་ཀྱི་ནི། / དགོས་བཤོད། / དགོས་འདོད། / དགོས་ཁུངས། / དཔེ་ཚད། / ཁ་ཕན་ཀྱི་ནི། / ཁ་ཕྱན་གཏང་ནི། / མཁོ་འདོད། / མཁོ་འདོད་བསྟོད་པ། / མཁོ་བགོད། ཁྱད། / ལན་ཀྱི་ལན། / ཐོ་ངར་བསྟན་ནི། / ཐོ་ངར་བསྟན་ནི། / ཐོ་ཞིག་ལས། / ཐོ་ཞིག་ལས་བཏབ་ནི། / གནད་དོན། / གནས་ཚུལས། / དངོས་ཐུས། / རེ་ཚེ། / རེ་ཚེ་བསྟོད་ནི། / རེ་འདོ

ཕྱི་ཤའི་ནཡ
paraśanaya

ངོས་པ། / ངོས་པ་བགོད་ནི། / འཇི་ནི། / འཇི་ རྩད་ཀྱི་ནི། / དེ་བ་དཔྱད་ནི། / དགག་པ། / དགག་པ་ཀྱི་ནི། / དགོས་བཤོད། / དགོས་འདོད། / དཀའ་ངལ། / དཀའ་ཐུབ། / མཁོ་བགོད། ཁྱད། / ལན་ཀྱི་ངོས། / གནད་དོན། / གནས་ཚུལས། / དངོས་ཐུས། / ཆེ་ཚོམ། / ཞུ་ནི། / ཏི་ཚོག ཏེ་བ / དབེར་ན། ས་ལས་ཀྱི་ཁྱད་ཅེག་རང་ཕེན་བཟུམ / མཁོ་མངགས

ཨཧནྟ
ahanana

འདོད་ཆགས། / འདོད་ཆགས་ལོང་ནི། / འདོད་པ། / འདོད་པའི་ངོན། / ངོས་པ། / ངོས་པ་བགོད་ནི། / འཇི་ནི། / འཇི་ རྩད་ཀྱི་ནི། / དེ་བ་དཔྱད་ནི། / དགག་པ། / དགག་པ་ཀྱི་ནི། / དགོས་བཤོད། / དགོས་འདོད། / མཁོ་འདོད། / མཁོ་འདོད་བསྟོད་ནི། / མཁོ་བགོད། / ཐོ་ངར་བསྟན་ནི། / ཐོ་ངར་བསྟན་ནི། / གནད་དོན། / རེ་ཚེ། / རེ་ཚེ་བསྟོད་ནི། / རེ་བ / རེ་བའི་ངོན། / ས་ལས་དང་འགྲིལ་ནི། / ས་ལས་དགའ་བསྲུག་ནི། / གསོ་འདེབས / གསོ་ལས་བཏབ་ནི། / ཆེ་ཚོམ། / ཡིད་

དྲི་བ་བགོད་ནི།
verb
driwa kö ni

ཨཧོ་ཡཻ་ཨ་ག
abhaiyaeāgaya

ངོ་འགྱན་འབད་ནི། / ངོ་མཚན་ནི། / དེ་བ་བགོད་ནི། / ཚོད་ལན་ཀྱི་ནི

དྲི་བཟང་
noun
dri zang

ནཱ་ཥཡ
naāsaya

དབྱ་ཤ / ཏི / ཏི་ཆཤ / ཏི་ཅ / ཏི་སྨན / ཏི་མངར / ཏི་ཁད / ཏི་ཅན / ཏི་སྡུམ / ཏི་བསྡུད / ཏི་ཚོར / ཏི་བཟང་ / ཏི་ཞིམ / ཏི་ཞིམ་སྨན་ཀུ / ཏིམ / ཏིམ་ཀུམ་ནི / ཏིམ་ཅན་ནི / ཏིམ་ཚོར་ནི / ཚ་ཤ / ལྷ / གནས་ཐུབ་ནི / ཏིམ་ཅན / ཏི་ཁད / ཏི་ཅ / ཏི་ཅ / ཏི / ཏི / ཏི / ཏི / ཏ / ཏ / ཏ

དྲི་ཞིམ
noun
dri zhim

ગન્ધય
ganadhaya

དབྱ་པ / དྲི / དྲི་སྨན / དྲི་ངན / དྲི་སྨྱམ / དྲི་ཚོར / དྲི་བཟང་ / དྲི་ཞིམ / དྲིམ / དྲིམ་ཀུམ་ནི / དྲིམ་མཉམ་ནི / དྲིམ་ཚོར་ནི / ཚོར་བ

સુવદિન્
sauvaňdaina

དབྱ་པ / དྲི / དྲི་ཆབ / དྲི་མ / དྲི་སྨན / དྲི་མངར / དྲི་ངང / དྲི་བསྲུང / དྲི་ཚོར / དྲི་བཟང་ / དྲི་ཞིམ / དྲི་ཞིམ་སྨན་ཆུ / དྲིམ / ཐུ་པ / སྣ / ཁྱབ་ཁྱབ་ཀྱི་ཐུ་པ / ཚོར་བ / བཟང་དྲི

સુવદ
sauvaňda

དབྱ་པ / དྲི / དྲི་ཆབ / དྲི་མ / དྲི་སྨན / དྲི་མངར / དྲི་ངང / དྲི་ངན / དྲི་སྨྱམ / དྲི་བསྲུང / དྲི་ཚོར / དྲི་བཟང་ / དྲི་ཞིམ / དྲི་ཞིམ་སྨན་ཆུ / དྲིམ / དྲིམ་ཀུམ་ནི / དྲིམ་མཉམ་ནི / དྲིམ་ཚོར་ནི / ཐུ་པ / ཁྱབ / ཁྱབ་ཁྱབ་ཀྱི་ཐུ་པ / ཚོར་བ / བཟང་དྲི

વિલવુન્
vailavauna

དབྱ་པ / དྲི / དྲི་ཆབ / དྲི་མ / དྲི་སྨན / དྲི་མངར / དྲི་ངང / དྲི་བསྲུང / དྲི་ཚོར / དྲི་བཟང་ / དྲི་ཞིམ / དྲི་ཞིམ་སྨན་ཆུ / དྲིམ / ཐུག་སྨན / ཐུ་པ / མ་སྨན / ཁ / ཁ / ཁ

དྲིམ་ཧུམ་ནི། *verb*
drim hum ni

ગન્ધય

ganadhaya

དན་པ / དྲི / དྲི་སྒན / དྲི་ངན / དྲི་སྒྲམ / དྲི་ཚོར / དྲི་བཟང་ / དྲི་ཞིམ / དྲིམ / དྲིམ་ཧུམ་ནི / དྲིམ་མཉམ་ནི / དྲིམ་ཚོར་ནི / ཚོར་བ

નાસયય

naāsaya

དན་པ / དྲི / དྲི་ཆབ / དྲི་མ / དྲི་སྒན / དྲི་མངར / དྲི་ངད / དྲི་ངན / དྲི་སྒྲམ / དྲི་བསྲང་ / དྲི་ཚོར / དྲི་བཟང་ / དྲི་ཞིམ / དྲི་ཞིམ་སྒན་ཆུ / དྲིམ / དྲིམ་ཧུམ་ནི / དྲིམ་མཉམ་ནི / དྲིམ་ཚོར་ནི / ཁ་པ / ལྷ / གནས་ལྷའི་ཁ་པ / ཚོར་བ / བཟང་དྲི

સુવદ

sauvaňda

དན་པ / དྲི / དྲི་ཆབ / དྲི་མ / དྲི་སྒན / དྲི་མངར / དྲི་ངད / དྲི་ངན / དྲི་སྒྲམ / དྲི་བསྲང་ / དྲི་ཚོར / དྲི་བཟང་ / དྲི་ཞིམ / དྲི་ཞིམ་སྒན་ཆུ / དྲིམ / དྲིམ་ཧུམ་ནི / དྲིམ་མཉམ་ནི / དྲིམ་ཚོར་ནི / ཁ་པ / ལྷ / གནས་ལྷའི་ཁ་པ / ཚོར་བ / བཟང་དྲི

དྲིལ་བདུ *noun*
dril da

એલામ

elaāma

བག་ཆོད / ཐུང་ཐུང་ / དན་སྐྱེས / དན་བཏོན / དྲིལ་བདུ / འཇོག་ཐེལ / བསྐྱབ་ཐ་ཕྱིན་ནི / བསྐྱ་སྐྱེས / བསྐ་སྐྱེ་བའི་ཁ / ཁེན་བདུ / ཁེན་བདུ་འབར་ནི / ཁེན་བདུ་ཕྱིན་ནི / ཁེན་ལྷལ / ཚ་ཐུང་

དྲིལ་བསྒྲགས *noun*
dril drak

દૈનંવૈમક્ય

daænavaīmaka

དྲིལ་བསྒྲགས / ཁྱབ་བསྒྲགས / མི་མང་གསལ་བསྒྲགས / ཚོར་བསྒྲགས

પરચારણય

paracaāraṇaya

དྲིལ་བསྒྲགས / ཁྱབ་བསྒྲགས / མི་མང་གསལ་བསྒྲགས / ཚོར་བསྒྲགས

དྲིལ་བུ *noun*
dril bu

સૈનુવ

saīnauva

དྲིལ་བུ / གཡེར་ཁ

དྲི་ལན *noun*
dri len

પિઇતુરુ

paiḷaitaurau

ལན / ལན་འཛིན་ནི / ལན་ཆྱད་ནི / སེལ་ཐབས / དྲིས་ལན / དྲིས་ལན་འཛིན་ནི / ལན / ལན་ཆྱད་ནི / ལན་གསལ / ལན་གསལ་འབད་ནི

དྲིས་ལན་འཛིན་ནི *verb*
dri len dri ni

પિઇતુરુ

paiḷaitaurau

ལན / ལན་འཛིན་ནི / ལན་ཆྱད་ནི / སེལ་ཐབས / དྲིས་ལན / དྲིས་ལན་འཛིན་ནི / ལན / ལན་ཆྱད་ནི / ལན་གསལ / ལན་གསལ་འབད་ནི

དྲུག *num*
druk

સય

saya

હય

haya

དྲུག་གཉིས་མ *noun*
druk nyi ma

દુસિમ્

dausaima

བཅུ་གཉིས་ཚན་པ / དྲུག་གཉིས་མ

དྲུག་ཆུ *num*
druk chu

હચૂટ

haæṭa

དྲུག་ཆུའི་ཆ་གཅིག *noun*
druk chü cha chik

વૈયવસ્ઠાવ

vayavasathaāva

ཅ་ཆས / དོན་ཚན / དྲུག་ཆུའི་ཆ་གཅིག / དུས་ཚོད་འདི་ཡར / སྐར་ཆ / སྐར་མ / ཏཱིས / ཆུ་ཚན / ཚོག་ཕྲད / ཐོན་ཐེས / དྲུག་ཆུའི་ཆ་གཅིག གོས་ཚོད / ཡུངས་ཐེངས་ཅིག ཏུམ་ཀྱ་ཅིག / ཡུངས་ཐེངས་ཅིག ཏུམ་ཀྱ་ཅིག ཏུས་ཚོད་དེའི་ཐོག་ལུ

དྲུག་ཆུའི་ཆ་གཅིག ཀྱོས་ཚོད *noun*
druk chü cha chik drö chö

વૈયવસ્ઠાવ

vayavasathaāva

ཅ་ཆས / དོན་ཚན / དྲུག་ཆུའི་ཆ་གཅིག / དུས་ཚོད་འདི་ཡར / སྐར་ཆ / སྐར་མ / ཏཱིས / ཆུ་ཚན / ཚོག་ཕྲད / ཐོན་ཐེས / དྲུག་ཆུའི་ཆ་གཅིག ཀྱོས་ཚོད / ཡུངས་ཐེངས་ཅིག ཏུམ་ཀྱ་ཅིག / ཡུངས་ཐེངས་ཅིག ཏུམ་ཀྱ་ཅིག ཏུས་ཚོད་དེའི་ཐོག་ལུ

དྲུང་ཅེན *noun*
drung chen

લેકમ્

laekama

དྲུང་འཚོ *noun*
drung tso

ઢોકાંટર્

ḍaeākaṭara

ཆེས་མཐོའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་གོ་གནས / ཟོག་ཏར / དྲུང་འཚོ / མཁས་དབང་ / སྒེན་པ

વૈદ્યવરયા

vaaidayavarayaā

ཆེས་མཐོའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་གོ་གནས / ཟོག་ཏར / དྲུང་འཚོ / མཁས་དབང་ / སྒེན་པ

དྲེགས་པ *noun*
drek pa

અહંકારય

ahaṁkaāraya

དེགས་པ / སྨོད / ཉམ་པ / ཉམ་བཤད / ལྷས / ཁེངས་དེགས / ཁེངས་པ / ང་རྒྱལ / ང་རྒྱལ་ཅན / དཔའ་གཤེང / དཔའ་གཤེང་བསྟོད་པའི / དཔའ་ཌམ་ཅན / དཔའ་ཉམས / དཔའ་ཉམས་བསྟོད་པའི / རང་མཐོང་ཅན

કુણુ

kauṇau

དེགས་པ / མེད་པ་ཐལ་ནི / ཐུལ་ནི / བཙོག་པ

અભિમાનય

abhaimaānaya

དེགས་པ / ཁེངས་དེགས / ཁེངས་པ / ང་རྒྱལ་ཅན / དཔའ་གཤེང / དཔའ་གཤེང་བསྟོད་པའི / དཔའ་ཌམ་ཅན / དཔའ་ཉམས / དཔའ་ཉམས་བསྟོད་པའི / རང་མཐོང་ཅན

དྲ་རྩོག་རྩོ *adj*
dro tok to

ઉણુસુમ્

uṇausauma

འགྱན་བསྡུར / དོན / དོན / དོན་བཏགས / དོན་བཏགས་ནི / ཏོ་ཀོག་ཏོ / ཚེ་མ་ཕྱ་ཐུ / དཀའ་ཏོག་ཏོ / གོམ་ཏ་ནེས ས་ཚ་ཕྱག་གཏང་ནི་གི་གནས་ཚུལ་གསར་པ / ཕྱམས་ལེམས་ཅན / སྐད་ཀྱགས / ཁ་ཚ་ཏགས / མེ / གནས་ཚུལ་ཚ་ཏོམ / ལྷན་ཀྱགས / ཚ་ཏོ / ཚ་ཏོ་ཏོ་ཏོ / ཚ་ཕན་ཕ / ཚ་ཏོ་ཏོ / ཚ་ཏོམ / ཚ་ཏོམ་བཟོ་ནི / ཚངས / ཚ་བ / བརྩེ་ལེམས་ཅན / ཚོས་གཞི་བང་ཕྱ་སྐད་ས ཀེས་ཁར་འབར་ཏོག་ཏོ་འབད་མི / འཚུབ་ཏགས / ཡོངས་ཀྱགས / ལྷ་ཁག ཀན་ནས་ལྷ་ཐུ / ཚ

ཏཱཔཡ *noun*
drö tap

તાપય

taāpaya

འགྱན་བསྡུར / ཏོན / ཏོན / ཏོན་བཏགས / ཏོན་བཏགས་ནི / ཏོ་ཀོག་ཏོ / ཚེ་མ་ཕྱ་ཐུ / དཀའ་ཏོག་ཏོ / གོམ་ཏ་ནེས ས་ཚ་ཕྱག་གཏང་ནི་གི་གནས་ཚུལ་གསར་པ / ཕྱམས་ལེམས་ཅན / སྐད་ཀྱགས / ཁ་ཚ་ཏགས / མེ / གནས་ཚུལ་ཚ་ཏོམ / ལྷན་ཀྱགས / ཚ་ཏོ / ཚ་ཏོ་ཏོ / ཚ་ཕན་ཕ / ཚ་ཏོ / ཚ་ཏོམ / ཚ་ཏོམ་བཟོ་ནི / ཚངས / ཚ་བ / བརྩེ་ལེམས་ཅན / ཚོས་གཞི་བང་ཕྱ་སྐད་ས ཀེས་ཁར་འབར་ཏོག་ཏོ་འབད་མི / འཚུབ་ཏགས / ཡོངས་ཀྱགས / ལྷ་ཁག ཀན་ནས་ལྷ་ཐུ / ཚ

ཏཱཔཡ *noun*
drö tap

દૈવૈ

daævai

ཏོན་ཕབ / མེ་ལྱུང / མེ་ཕབ / ཕབ / ཞུན་ཕབ

ચિમિનિ

caimainai

ལྷུམ་ཏ / ཏོན་ཕབ / དུ་ལྱུང / ཆུག་ཊ / མེ་ལྱུང / མེ་ཕབ / ཕབ / ཐུ་བང་འཕྲུལ་ཁང་ནང་ལས་ དུ་པ་འགྱོ་ས་ཡི་དུང་ཐུང

ઉદૌના

udauna

ཏོན་ཕབ / ཕབ

પુનૌલ

paunaīla

ལྷུམ་ཏ / ཏོན་ཕབ / དུ་ལྱུང / ཆུག་ཊ / མེ་ལྱུང / མེ་ཕབ / ཕབ / ཐུ་བང་འཕྲུལ་ཁང་ནང་ལས་ དུ་པ་འགྱོ་ས་ཡི་དུང་ཐུང

અવનૌ

avana

ཏོན་ཕབ / མེ་ལྱུང / མེ་ཕབ / ཕབ / ཞུན་ཕབ

ཏཱཔ་བཏགས *noun*
drö tak

ઉણુસુમ્

uṇausauma

འགྱན་བསྡུར / ཏོན / ཏོན / ཏོན་བཏགས / ཏོན་བཏགས་ནི / ཏོ་ཀོག་ཏོ / ཚེ་མ་ཕྱ་ཐུ / དཀའ་ཏོག་ཏོ / གོམ་ཏ་ནེས ས་ཚ་ཕྱག་གཏང་ནི་གི་གནས་ཚུལ་གསར་པ / ཕྱམས་ལེམས་ཅན / སྐད་ཀྱགས / ཁ་ཚ་ཏགས / མེ / གནས་ཚུལ་ཚ་ཏོམ / ལྷན་ཀྱགས / ཚ་ཏོ / ཚ་ཏོ་ཏོ / ཚ་ཕན་ཕ / ཚ་ཏོ / ཚ་ཏོམ / ཚ་ཏོམ་བཟོ་ནི / ཚངས / ཚ་བ / བརྩེ་ལེམས་ཅན / ཚོས་གཞི་བང་ཕྱ་སྐད་ས ཀེས་ཁར་འབར་ཏོག་ཏོ་འབད་མི / འཚུབ་ཏགས / ཡོངས་ཀྱགས / ལྷ་ཁག ཀན་ནས་ལྷ་ཐུ / ཚ

તાપય

taāpaya

འགྱན་བསྡུར / ཏོན / ཏོན / ཏོན་བཏགས / ཏོན་བཏགས་ནི / ཏོ་ཀོག་ཏོ / ཚེ་མ་ཕྱ་ཐུ / དཀའ་ཏོག་ཏོ / གོམ་ཏ་ནེས ས་ཚ་ཕྱག་གཏང་ནི་གི་གནས་ཚུལ་གསར་པ / ཕྱམས་ལེམས་ཅན / སྐད་ཀྱགས / ཁ་ཚ་ཏགས / མེ / གནས་ཚུལ་ཚ་ཏོམ / ལྷན་ཀྱགས / ཚ་ཏོ / ཚ་ཏོ་ཏོ / ཚ་ཕན་ཕ / ཚ་ཏོ / ཚ་ཏོམ / ཚ་ཏོམ་བཟོ་ནི / ཚངས / ཚ་བ / བརྩེ་ལེམས་ཅན / ཚོས་གཞི་བང་ཕྱ་སྐད་ས ཀེས་ཁར་འབར་ཏོག་ཏོ་འབད་མི / འཚུབ་ཏགས / ཡོངས་ཀྱགས / ལྷ་ཁག ཀན་ནས་ལྷ་ཐུ / ཚ

ཏཱཔ *noun*
dro pa

મોંનિં

maeānaiṁ

ཏོ་པ / ལྷ་ཏོ

ཏ་བའི *adj*
drowé

નિવર્તન

naivaratana

ཏ་བའི / ཚ་བའི

དྲོད་བཏགས་ནི
drö tak ni — **verb**

তাপয়
taāpaya

འགྲན་བསྡུར / དྲོད / དྲོད / དྲོད་བཏགས / དྲོད་བཏགས་ནི / དྲ་ཏོག་ཏོ / ཚེ་མ་ཆུ་ཐུ / དཀའ་ཏོག་ཏོ / ཁོམ་ཏ་ཁེམ ས་ཚ་ཕྱུག་ཀཏང་ནི་ཀི་གནས་ཚུལ་གསར་པ / ཅུམས་ས་ཁམས་ཅན / ཟླུང་ཐུགས / ཁ་ཚ་དྲགས / ཆེ / གནས་ཚུལ་ཚ་ཏོམ / ལྷན་ཐུགས / ཚ་དྲོད / ཚ་དྲོད་རན་ཏོག་ཏོ / ཚ་ཕཀ་ཕ / ཚ་ཏོག་ཏོ / ཚ་ཏོམ / ཚ་ཏོམ་བཟོ་ནི / ཚངས / ཚ་བ / བརྩེ་སེམས་ཅན / ཚོས་གཞི་དང་ཐུ་ཟླ་བ ི་མས་ལར་འབབས་ཏོག་ཏོ་འབབ་ཆེ / འཚུབ་དགས / ཡོངས་གྲགས / ལྷ་ལས་ གནས་ལྷན་ཐུ་ཟླ / ཚ

দহঢ়ীয
dahaḍaiya

ཆུ་འཐོན་ནི / དྲོད་བཏགས་ནི / དཀའ་ལས / དཀའ་ཚོགས / ཏྲལ་ནག་འཐོན་ནི / ཆུ་འགེངས་ཀ་འབབ་ནི / ཚ་ཐུང་ལང་ནི / ཚངས་འབབ་ནི / ཚངས / ཚ་ལ / ཁ་ཟ

উণ্ণ্ঊ্ঊমী
uṇausauma

ད་ཤིག་ཁང་རས
dra mik seng ré — **noun**

জাল
jaāla

ད་རིལ་བྱམ་ཆུ་ཏུ / བྱམ / ཤུང་རིལ་བང་ / ཐྲོག་རིག་ཡོངས་འཛིལ / ཡོངས་འཛིལ / ད་ཤིག ཁང་རས

শুদ্ধ
śaudadha

ངན་པ / ངན་པའི / ད་རིལ་བྱམ་ཆུ་ཏུ / བྱམ / ཆུ་འཇོམས / ཁྱིན་ཅན / ཁྱིན་ཆགས་ཅན / ཤུང་རིལ་བང་ / ཐྲོག་རིག་ཡོངས་འཛིལ / ལྷ་འཇོམས / ལན་ཆུན་མཐུང་འཛིལ / ད ཝེར་ན་ལས་ལྟེའི་ཡོངས་འཛིལ་ཆུ་ཏུ / ཆུ་ཅེན / མཐུང་འཛིལ / ཡོངས་འཛིལ / བཟང་ཡོ / བཟང་ཡོའི / ད་ཤིག ཁང་རས / ཐྲོག་རིག་ཡོངས་འཛིལ་བང་ ཆུང་བསྡུགས་ཡོངས་འཛིལ་ཆུ་ཏུ / དབེར་ན་ འཕོར་ལམ་ཡོངས་འཛིལ་ཆུ་ཏུ / ཡང་དག ཡང་དག་པའི

ད་ཤིག་ཅན
dra mik chen — **noun**

েলঁস
elasa

ད་རིལ་བྱམ་ཆུ་ཏུ
dra ril drawa ta bu — **noun**

জাল
jaāla

ད་རིལ་བྱམ་ཆུ་ཏུ / བྱམ / ཤུང་རིལ་བང་ / ཐྲོག་རིག་ཡོངས་འཛིལ / ཡོངས་འཛིལ / ད་ཤིག ཁང་རས

শুদ্ধ
śaudadha

ངན་པ / ངན་པའི / ད་རིལ་བྱམ་ཆུ་ཏུ / བྱམ / ཆུ་འཇོམས / ཁྱིན་ཅན / ཁྱིན་ཆགས་ཅན / ཤུང་རིལ་བང་ / ཐྲོག་རིག་ཡོངས་འཛིལ / ལྷ་འཇོམས / ལན་ཆུན་མཐུང་འཛིལ / ད ཝེར་ན་ལས་ལྟེའི་ཡོངས་འཛིལ་ཆུ་ཏུ / ཆུ་ཅེན / མཐུང་འཛིལ / ཡོངས་འཛིལ / བཟང་ཡོ / བཟང་ཡོའི / ད་ཤིག ཁང་རས / ཐྲོག་རིག་ཡོངས་འཛིལ་བང་ ཆུང་བསྡུགས་ཡོངས་འཛིལ་ཆུ་ཏུ / དབེར་ན་ འཕོར་ལམ་ཡོངས་འཛིལ་ཆུ་ཏུ / ཡང་དག ཡང་དག་པའི

ད་ཤིག་ལས
dra mik seng ré — **noun**

জাল
jaāla

ད་རིལ་བྱམ་ཆུ་ཏུ / བྱམ / ཤུང་རིལ་བང་ / ཐྲོག་རིག་ཡོངས་འཛིལ / ཡོངས་འཛིལ / ད་ཤིག ཁང་རས

শুদ্ধ
śaudadha

ངན་པ / ངན་པའི / ད་རིལ་བྱམ་ཆུ་ཏུ / བྱམ / ཆུ་འཇོམས / ཁྱིན་ཅན / ཁྱིན་ཆགས་ཅན / ཤུང་རིལ་བང་ / ཐྲོག་རིག་ཡོངས་འཛིལ / ལྷ་འཇོམས / ལན་ཆུན་མཐུང་འཛིལ / ད ཝེར་ན་ལས་ལྟེའི་ཡོངས་འཛིལ་ཆུ་ཏུ / ཆུ་ཅེན / མཐུང་འཛིལ / ཡོངས་འཛིལ / བཟང་ཡོ / བཟང་ཡོའི / ད་ཤིག ཁང་རས / ཐྲོག་རིག་ཡོངས་འཛིལ་བང་ ཆུང་བསྡུགས་ཡོངས་འཛིལ་ཆུ་ཏུ / དབེར་ན་ འཕོར་ལམ་ཡོངས་འཛིལ་ཆུ་ཏུ / ཡང་དག ཡང་དག་པའི

ད་ཤིག་ཅན
dra mik chen — **noun**

েলঁস
elasa

ད་ཤིལ་ཏྲལ
dra ril drawa — **noun**

জাল
jaāla

ད་རིལ་བྱམ་ཆུ་ཏུ / བྱམ / ཤུང་རིལ་བང་ / ཐྲོག་རིག་ཡོངས་འཛིལ / ཡོངས་འཛིལ / ད་ཤིག ཁང་རས

শুদ্ধ
śaudadha

ངན་པ / ངན་པའི / ད་རིལ་བྱམ་ཆུ་ཏུ / བྱམ / ཆུ་འཇོམས / ཁྱིན་ཅན / ཁྱིན་ཆགས་ཅན / ཤུང་རིལ་བང་ / ཐྲོག་རིག་ཡོངས་འཛིལ / ལྷ་འཇོམས / ལན་ཆུན་མཐུང་འཛིལ / ད ཝེར་ན་ལས་ལྟེའི་ཡོངས་འཛིལ་ཆུ་ཏུ / ཆུ་ཅེན / མཐུང་འཛིལ / ཡོངས་འཛིལ / བཟང་ཡོ / བཟང་ཡོའི / ད་ཤིག ཁང་རས / ཐྲོག་རིག་ཡོངས་འཛིལ་བང་ ཆུང་བསྡུགས་ཡོངས་འཛིལ་ཆུ་ཏུ / དབེར་ན་ འཕོར་ལམ་ཡོངས་འཛིལ་ཆུ་ཏུ / ཡང་དག ཡང་དག་པའི

ད་ཤིལ་ལྲལ
na khuk na lön — **noun**

পরিণত
paraiṇata

ཏ̀ན་པ / ཏ̀ས་ལི̀ན / ཏ̀ས་ར̀ན / ཏ̀ས་ཚ̀ང / ན̀ལ̀ག ན̀ལ̀ན

ད̀ལ̀ག̀ ལ̀ལ̀ག̀
na khuk khugpa — **noun**

বহুতরয়ে
bahautarayae

ཏ̀ཕ̀ལ̀ར̀ཕ̀ས / ལ̀ར̀ཚ̀ཕ̀ས / ན̀ལ̀ག̀ ལ̀ལ̀ག̀ / ན̀ལ̀ལ̀ན / ལ̀ལ̀ཚ̀ཕ̀ཅ

ནཱ་ཁོན
na zhön — **adj**

তরুণ
tarauṇa

ངར̀ལ / ལ̀ར̀ཚ̀ངར̀ལ̀ཁ̀ / ལ̀ར̀ཚ̀ཕ̀ལ̀ལ̀ལ̀ / ལ̀ར̀ལ̀ / ལ̀ར̀ལ̀ / ལ̀ལ̀ལ̀ / ལ̀ལ̀ལ̀ / ལ̀ལ

ནཚོད། *noun*
na tsö

වසර

vasara

བོ། / བོ་འགོར / བོ་ནི / བོ་རིམ / སྨོབ་རིམ / ནཚོད། / བོ་གཅིག ཟླཟླ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཡུན

වාර්ෂිකව

vaāraṣaikava

བོ། / བོ་འགོར / བོ་ནི / བོ་རིམ / སྨོབ་རིམ / ནཚོད། / བོ་གཅིག ཟླཟླ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཡུན

ནཚོད་མ་སྨིན་མ། *adj*
na tsö ma minam

නොමේරූ

naeāmaeraū

མ་ཤུགས། / མེས་མ་བཏབ་གསལ། / ནཚ་མ་ཤུགས། / ནཚོད་མ་སྨིན་མ། / ཤིང་ཚུར་བུ

ནཛི། *noun*
na dzi

නාසි

naāsai

ཌར་མ་ནི་ལ་ཏིཏ་ལར་སྐད་ཀྱི་གཞུང་འཛིན་ཚོགས་པ། / ནཛི། / གཏུམ་ཤུགས་སྨོན་མི / དབང་ཤུགས་བསོང་མི

ནཟུག་ཅན། *adj*
na zuk chen

වේදනාකාරී

vaedanaākaāraī

ལྷི་བ / བདེན་པའི / ཐོང་པོ / ཕྲིད་ཅན / དཀའ་ཐུབ་ཅན / ལྷ་གསལ / ནཟུག་ཅན / གནས་ཆུས་ཚུལ་ཆུ་བུ / ངོ་མ / ངོ་མའི / ཤུགས་ཅན / ཐུག་པས་པ། / ལྷ་གསལ་བདེན་པ / ཐ་ཀྱག ས་ཀྱག་ཀྱ

දුෂ්කර

dauṣakara

ལྷི་བ / དམ་དམ / དམ་ངན། / བདེན་པའི / ཐྲིང་ཐྲིང་ / གར་ངན། / ཐོང་པོ / འཇམ་ཏོང་ཏོ་མེད། / ཕྲིད་ཅན / ཐུ་པས། / དཀའ་ཐུབ་ཅན / ལྷ་གསལ / ནཟུག་ཅན / གནས་ཆུས་ཚུལ་ཆུ་བུ / ངོ་མ / ངོ་མའི / ཤ་ངན། / ཤུགས་ཅན / ཐུག་པས། / ལྷ་གསལ་ བདེན་པ / ཐ་ཀྱག ས་ཀྱག་ཀྱ

ནལོན། *noun*
na lön

වැඩිහිටි

vaæḍaihaiṭai

ངར་མ / ཕོ་ན་ཐིན་པ / ནལོན / ནཚིན

ནཚིན། *noun*
na min

වැඩිහිටි

vaæḍaihaiṭai

ངར་མ / ཕོ་ན་ཐིན་པ / ནལོན / ནཚིན

බහුතරයේ

bahautarayae

དཔྱ་མང་པོས། / མང་ཆེ་པོས། / ནལ་ལྷག ལ་ལྷག / ནཚིན / ལས་ཆེ་བ

ནག་ཅན། *noun*
nak chen

අපරාධ

aparaādha

གཉོང་ཁེས་པ་སེམས་ཀྱིས་ཚོར་ཞེར་བ་ཆུ་བུ / ཐྲ་ངན / ནག་ཅན / ནག་ཐྲོན / ཁེས་ཅན་ཀྱི་ལྟ / ཁེས་པ / ཁེས་ཚོར / ཁྲིམས་འགལ / ཁྲིམས་འགལ་ཀྱི / ཁྲིམས་འགལ་བ / བཙོན་པ

වරද

varada

ནག་ཅན / ཁྲིམས་འགལ་ཀྱི / ཁྲིམས་འགལ་བ / བཙོན་པ

ནག་ཅན་གྱི་ལྟ། *noun*
nak chen gyi la

පාතාල

paātaāla

ནག་ཅན་གྱི་ལྟ / ངན་ཐུལ་བ / གཤིན་རྗེའི་འཇིག་རྟེན / ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ལྟ

ནག་རྫས། *noun*
nak dzé

කාබන්

kaābana

ནག་སྐྱོན། *noun*
nak kyön

අපරාධ

aparaādha

གཉོང་ཁེས་པ་སེམས་ཀྱིས་ཚོར་ཞེར་བ་ཆུ་བུ / ཐྲ་ངན / ནག་ཅན / ནག་ཐྲོན / ཁེས་ཅན་ཀྱི་ལྟ / ཁེས་པ / ཁེས་ཚོར / ཁྲིམས་འགལ / ཁྲིམས་འགལ་ཀྱི / ཁྲིམས་འགལ་བ / བཙོན་པ

ནག་ཕྱོད། *noun*
nak chö

උපා

*upa

ཕྱི་ཁ་ཕྱོད / ཕེར་འཛིན / མི་དགེ་པའི་ཕྱོད་པ / ནག་ཕྱོད / ངན་ཕྱོད / ཁེས་ཕྱོད

ནང་ཁྲོལ་རྒྱ་མ། *noun*
nang tröl gyu ma

මදුරුවො

madaurauvaeā

རྒྱ་མ / ནང་ཁྲོལ་རྒྱ་མ

ནང་གསུག་རྐྱབ་ནི། *verb*
nang suk kyap ni

අල්ලස්

alalasa

ནང་གསུག་རྐྱབ་ནི / ནང་གསུག་སྐྱོང་ལེན / ངན་ལྟར / ཚུལ་མེན་བཟོ་བ / གཡོ་ཐུལ / བཟོ་འགྱུར / ཟུར་ཆག

ནང་གསུག་སྐྱོང་ལེན། *noun*
nang suk trö len

අල්ලස්

alalasa

ནང་གསུག་རྐྱབ་ནི / ནང་གསུག་སྐྱོང་ལེན / ངན་ལྟར / ཚུལ་མེན་བཟོ་བ / གཡོ་ཐུལ / བཟོ་འགྱུར / ཟུར་ཆག

ནང་དོན། *noun*
nang dön

අන්තරර්ගත

*anataragata

ལྷན་ཚ / བཤད་དོན། / ནང་དོན། / ནང་རྒྱས / ཡོད་ཚ

ནང་དོན་རིག་པ། *noun*
nang dön rik pa

දර්ශනය

*daraśanaya

གྲུབ་མཐའ / ནང་དོན་རིག་པ / མཚན་ཉིད་རིག་པ / གཞན་དོན་རིག་པ

ནང་ན། *prep*
nang na

ඇතුලට

*ætaulaṭa

སྒོ་པོགས་ཁ / བསྒང་ལྷ / གཡེས / ཀུ / ཀྱིས / བརྒྱུད་དེ / ཟླབས་ལ / ཁར / སྐོར་ལས / ཀྱིས / ལ་སོགས་པ་བཟུམ / ལ / ནང་ / ནང་འགོད / ནང་འགོད་ལ / ནང་ལ / ནང་ན / ནང་ན་ལ / ཉེ་འདབས / ཐོག་ལ / ཡིས / ཟུར་ཁ

දී

daī

ནང་ནའི། *adj*
nang né

අභ්‍යන්තර

abhayanatara

ལ / ནང་ / ནང་འགོད / ནང་འགོད་ཀྱི / ནང་འགོད་ལ / ནང་པོགས་ཀྱི / ནང་ལ / ནང་ན / ནང་ན་གི / ནང་ན་ལ / ནང་ནའི

ནང་ཚན། *noun*
nang tsen

පවුලේ

*pavaulae

ཕྱེ་ཚན / ནང་ཚན / རིགས / ཤིང་ངང་སེམས་ནན་ཀྱི་རིགས་བཟུམ / བཟའ་ཚང

ནང་ཚན་འདོད་ཐྲོར། *noun*
*nang tsen dö jor

අස්වාභාවික

*asavaābhaāvaika

ནང་ཐྲོར / ནང་ཚན་འདོད་ཐྲོར

වියාභිචාර

*vayaābhaicaāra

ནང་ཐྲོར / ནང་ཚན་འདོད་ཐྲོར

ནང་ལ་ལུ། *prep*
*nang na lu

අභ්‍යන්තර

*abhayanatara

ལ / ནང་ / ནང་འགོད / ནང་འགོད་ཀྱི / ནང་འགོད་ལ / ནང་པོགས་ཀྱི / ནང་ལ / ནང་ན / ནང་ན་གི / ནང་ན་ལ / ནང་ནའི

ඇතුලට

*ætaulaṭa

ཐྲོ་པོགས་ཁ / བསྒང་ལ / ཁིས / ཀ / ཀྱིས / བརྒྱུད་དེ / ཟླབས་ལ / ཁར / ཐྲོར་ལས / ཀྱིས / ལ་སོགས་པ་བཟུམ / ལ / ནང་ / ནང་འགོད / ནང་འགོད་ལ / ནང་ལ / ནང་ན / ནང་ན་ལ / ཉེ་འདབས / ཐོག་ལ / ཡིས / ཟུར་ཁ

 දී

daī

ཐྲོ་པོགས་ཁ / བསྒང་ / བསྒང་ལ / ཁིས / ཀ / ཀྱིས / བརྒྱུད་དེ / ཟླབས / ཟླབས་ལ / ཟླབས་ཀ / ཁར / ཐྲོར་ལས / ཀྱིས / ལ་སོགས་པ་བཟུམ / ལ / ནང་ / ནང་འགོད / ནང་འགོད་ལ / ནང་ལ / ནང་ན / ནང་ན་ལ / ངོ་ཐོག་ལ / ཉེ་འདབས / རིང་ / རིང་ལ / ཐོག་ལ / ཡིས / ཟུར་ཁ

ནང་ནའི། *adj*
nang né

අභ්‍යන්තර

abhayanatara

ལ / ནང་ / ནང་འགོད / ནང་འགོད་ཀྱི / ནང་འགོད་ལ / ནང་པོགས་ཀྱི / ནང་ལ / ནང་ན / ནང་ན་གི / ནང་ན་ལ / ནང་ནའི

ནང་ཚན། *noun*
nang tsen

පවුලේ

*pavaulae

ཕྱེ་ཚན / ནང་ཚན / རིགས / ཤིང་ངང་སེམས་ནན་ཀྱི་རིགས་བཟུམ / བཟའ་ཚང

ནང་ཚན་འདོད་ཐྲོར། *noun*
*nang tsen dö jor

අස්වාභාවික

*asavaābhaāvaika

ནང་ཐྲོར / ནང་ཚན་འདོད་ཐྲོར

වියාභිචාර

*vayaābhaicaāra

ནང་ཐྲོར / ནང་ཚན་འདོད་ཐྲོར

ནང་འགོད། *noun*
nang khö

අරය

*araya

අභ්‍යන්තර

*abhayanatara

ལ / ནང་ / ནང་འགོད / ནང་འགོད་ཀྱི / ནང་འགོད་ལ / ནང་པོགས་ཀྱི / ནང་ལ / ནང་ན / ནང་ན་གི / ནང་ན་ལ / ནང་ནའི

ඇතුලට

*ætaulaṭa

ཐྲོ་པོགས་ཁ / བསྒང་ལ / ཁིས / ཀ / ཀྱིས / བརྒྱུད་དེ / ཟླབས་ལ / ཁར / ཐྲོར་ལས / ཀྱིས / ལ་སོགས་པ་བཟུམ / ལ / ནང་ / ནང་འགོད / ནང་འགོད་ལ / ནང་ལ / ནང་ན / ནང་ན་ལ / ཉེ་འདབས / ཐོག་ལ / ཡིས / ཟུར་ཁ

දී

daī

ཐྲོ་པོགས་ཁ / བསྒང་ / བསྒང་ལ / ཁིས / ཀ / ཀྱིས / བརྒྱུད་དེ / ཟླབས / ཟླབས་ལ / ཟླབས་ལ / ཁར / ཐྲོར་ལས / ཀྱིས / ལ་སོགས་པ་བཟུམ / ལ / ནང་ / ནང་འགོད / ནང་འགོད་ལ / ནང་ལ / ནང་ན / ནང་ན་ལ / ངོ་ཐོག་ལ / ཉེ་འདབས / རིང་ / རིང་ལ / ཐོག་ལ / ཡིས / ཟུར་ཁ

ནང་འགོད་ཀྱི། *adj*
nang khö kyi

අභ්‍යන්තර

abhayanatara

ལ / ནང་ / ནང་འགོད / ནང་འགོད་ཀྱི / ནང་འགོད་ལ / ནང་པོགས་ཀྱི / ནང་ལ / ནང་ན / ནང་ན་གི / ནང་ན་ལ / ནང་ནའི

ནང་འགོད་ལུ། *prep*
nang khö lu

දී

daī

ཐྲོ་པོགས་ཁ / བསྒང་ / བསྒང་ལ / ཁིས / ཀ / ཀྱིས / བརྒྱུད་དེ / ཟླབས / ཟླབས་ལ / ཟླབས་ལ / ཁར / ཐྲོར་ལས / ཀྱིས / ལ་སོགས་པ་བཟུམ / ལ / ནང་ / ནང་འགོད / ནང་འགོད་ལ / ནང་ལ / ནང་ན / ནང་ན་ལ / ངོ་ཐོག་ལ / ཉེ་འདབས / རིང་ / རིང་ལ / ཐོག་ལ / ཡིས / ཟུར་ཁ

අභ්‍යන්තර

abhayanatara

ལ / ནང་ / ནང་འགོད / ནང་འགོད་ཀྱི / ནང་འགོད་ལ / ནང་པོགས་ཀྱི / ནང་ལ / ནང་ན / ནང་ན་གི / ནང་ན་ལ / ནང་ནའི

ඇතුලට

*ætaulaṭa

ཐྲོ་པོགས་ཁ / བསྒང་ལ / ཁིས / ཀ / ཀྱིས / བརྒྱུད་དེ / ཟླབས་ལ / ཁར / ཐྲོར་ལས / ཀྱིས / ལ་སོགས་པ་བཟུམ / ལ / ནང་ / ནང་འགོད / ནང་འགོད་ལ / ནང་ལ / ནང་ན / ནང་ན་ལ / ངོ་ཐོག་ལ / ཉེ་འདབས / རིང་ / རིང་ལ / ཐོག་ལ / ཡིས / ཟུར་ཁ

ནང་འགྲིགས། *noun*

nang drik

ᏈᏅᏂᏍᏚᏁᏗᏍᏗ

parataisanadhaāna

འཚམ་པ / ནང་འགྲིགས།

ᏍᏎᏍᏁᏥᏁ

yaeājanaāva

འབད་འཛིན / འཕྲལ་ནི / ཆ་རོགས / མཆོང་ནི / དང་ལེན་འབད་ནི / ཐོག་འཚར / ཐོག་ལས་ཁ / ཐོག་ལས་ཚོད / ཐོག་ལས་ལག / ཁ་ལག / འགྱལ་སྒྲོང / ཁོང་འཚེལ་འགྱོ་ནི / འགྱལ་སྒྲོང / ཕྱ་བཞག / ཕྱིན་འཛིན / ཕྱིན་མི / ཕྱིན་ངའུལ / ལས་ཚོགས / མར་ཕར / ནང་འགྲིགས / ངེས་པ / ངེས་གཏན / སྒྲིང་ཐུས / ཐུར་ནི / ཐོ་ནི / ཐུལ་འཛིན / ཐུལ་ནི / རིན་ངའུལ / ཕེམས་ཕྲུགས / བཤད་ནི / ས་ཁ་ནི / ཐག་ལས / ཐག་ཚོད / ཐག་ཚོད / ཁ་ལས་ཀྱི / ཐུན་ནི / ཚོད་འགྲིགས / གཏམ

ᏐᏂᏫᏂᏗᏁ

taīraṇa

ཐོག་ཚོད / ཐོག་བཞུད / ནང་འགྲིགས / ཐག་ཚོད / ཚོད་འགྲིགས / ཐོག་ཚོད / ཐོག་ཐག་ཚོད་པ / ངེས་པ / ངེས་གཏན / སྒྲིང་ཐུས / ཕེམས་ཕྲུགས / ཐག་གཅད / ཐག་ཚོད / ཐག་ཚོད / ཁ་ལག་འབེལས་བཟོ་པ / ཐོག་ཐག ཐག་ཚོད / ཐག་ནན་འབེལས་བཟོ་པ / ཚོད་འགྲིགས

ᏙᏂᏫᏥᏂᏗᏁᏥᏁᏍᏗᏁᏍᏗᏁᏍᏗ

རང་བརྒྱ *noun*

né tak

परीक्षा

paraīkaṣaā

ཆོས་རྒྱགས། / ཆོས་རྒྱགས་ལེན་རྣི། / དམ་འཛིན་འབད་རྣི། / འཕྲི་དཔྱད་འབད་རྣི། / འགྲེས་འགྱུར་འབད་རྣི། / རྒྱགས། / བཀག་འཛིན་འབད་རྣི། / བཀག་རྣི། / རང་བརྒྱ། / རྔོས་བཞུ་རྣི། / རྒྱས་ཤུགས་ཀྱི་ཚད་ཆུ་ཎ། / ཁྱབ་འཚོལ་འབད་རྣི། / རང་ཚུགས་བཟང་རྣི། / གསར་འཚོལ་འབད་རྣི། / བརྒྱ་དཔྱད་འབད་རྣི། / ཚད་བཟང་རྣི། / ཚོད་ཆ། / ཚོད་བཟང་རྣི། / འཚོལ་ཞིབ་འབད་རྣི། / དབང་བཟང་རྣི། / ཞིབ་དཔྱད། / ཞིབ་དཔྱད་འབད་རྣི། / ཞིབ་འཇུག་འབད་རྣི། / རང་བརྒྱ་བརྒྱ་དཔྱད

विभागय

vaibhaāgaya

འབད་ཆ་བ / འབད་རྩོལ / ཆོས་རྒྱགས / ཆོས་རྒྱགས་ལེན་རྣི། / བདེན་ཁུངས། / ངོ་འགན / འདི་དཔྱད་འབད་རྣི། / འཕྲི་རྩོམ / གོམས་ལྡང་ / རྒྱགས / བསྒྲར་ཞིབ / ལག་ལྡང་ / མོ་བཤད / རང་བརྒྱ། / རྒྱས་ཤུགས་ཀྱི་ཚད་ཆུ་ཎ། / ཁམས་ཐོང་ / ཐོང་བ / དཔེ་བཅམ / ར་ཁྱངས / བརྒྱ་དཔྱད / བརྒྱ་དཔྱད་འབད་རྣི། / བརྒྱ་ཞིབ / ཚོད་ཆ / རྩོམ་འཕྲི / ཞིབ་འཇུག་འབད་རྣི། / ཁྱབ་ཏི་ཁ་ཅིའི་འཇུ་ཆ་ཎ / ཞིན་འཇ / ཞིན་དགེ / རང་བརྒྱ་ བརྒྱ་དཔྱད

विशेषज्ञय

vaiśalaeṣaṇaya

དཔྱད་ཞིབ / ཆོས་རྒྱགས / རྒྱགས / རང་བརྒྱ / རྒྱས་ཤུགས་ཀྱི་ཚད་ཆུ་ཎ། / ཚོད་ཆ / དཔྱེ་དཔྱད / རང་བརྒྱ་ བརྒྱ་དཔྱད

विशेषज्ञय

vaiśaeṣaṇaya

དཔྱད་ཞིབ / ཆོས་རྒྱགས / རྒྱགས / རང་བརྒྱ / རྒྱས་ཤུགས་ཀྱི་ཚད་ཆུ་ཎ། / ཚོད་ཆ / དཔྱེ་དཔྱད / རང་བརྒྱ་ བརྒྱ་དཔྱད

ठेसपट

ṭaesaṭa

འབད་བཆུ་རྣི། / འབད་ཆ་བ / འབད་རྩོལ / དཔྱད་ཞིབ / ཆོས་རྒྱགས / ཆོས་རྒྱགས་ལེན་རྣི། / དམ་འཛིན་འབད་རྣི། / བདེན་ཁུངས། / ངོ་འགན / འདི་དཔྱད་འབད་རྣི། / འཕྲི་རྩོམ / གོམས་ལྡང་ / རྒྱགས / བཀག་རྣི། / ལག་ལྡང་ / མོ་བཤད / རང་བརྒྱ། / དཀའ་ལངས་ཀྱི། / རྔོས་བཞུ་རྣི། / རྒྱས་ཤུགས་ཀྱི་ཚད་ཆུ་ཎ / ཁམས་ཐོང་ / ཐོང་བ / ཁྱབ་འཚོལ་འབད་རྣི། / དཔེ་བཅམ / ར་ཁྱངས / གསར་འཚོལ་འབད་རྣི། / བརྒྱ་དཔྱད / བརྒྱ་དཔྱད་འབད་རྣི། / བརྒྱ་ཞིབ / ཚོད་ཆ / ཁྱབ་ཏི

गवेषणय

gavaeṣaṇaya

ཆོས་རྒྱགས། / ཆོས་རྒྱགས་ལེན་རྣི། / དམ་འཛིན་འབད་རྣི། / འདི་དཔྱད་འབད་རྣི། / འགྲེས་འགྱུར་འབད་རྣི། / རྒྱགས། / བཀག་རྣི། / རང་བརྒྱ། / རྔོས་བཞུ་རྣི། / རྒྱས་ཤུགས་ཀྱི་ཚད་ཆུ་ཎ། / ཁྱབ་འཚོལ་འབད་རྣི། / གསར་འཚོལ་འབད་རྣི། / བརྒྱ་དཔྱད / བརྒྱ་དཔྱད་འབད་རྣི། / ཚོད་ཆ / ཁྱབ་ཏི

चेकपट

caekapata

ཆོས་རྒྱགས། / ཆོས་རྒྱགས་ལེན་རྣི། / དམ་འཛིན་འབད་རྣི། / འདི་དཔྱད་འབད་རྣི། / འགྲེས་ཆོས / འགྲེས་འགྱུར་འབད་རྣི། / རྒྱགས། / བཀག་ཞི / ། / རང་བརྒྱ། / ངའུ་ལ་འཛིན་ཁ / ཆོས་ལ་ཆ་ཆ / ཤུ་ལ་ཤ / ཤ་ལ་ཤ / ཁ / ཁ / ཁ

གནས་བརྗོད་འབབ་ནི *verb*

nen jö bé ni

उद्घैषोऽषण

udaghaeāṣaṇa

ཕྱི་འགྱུར / ལྟོག་ཕྱོགས / འགལ་བ / ཆོས་བརྗོད / ཆོས་གཏམ / རྒྱུ་འགལ / རྒྱུ་འགལ་འབབ་ནི / རྒྱུ་འགལ་ཚིགས་པ / མི་མཐུན་པ / གནས་བརྗོད་འབབ་ནི / ངོ་ཆོས / ངོ་ཆོས་འབབ་ནི

विपक्षैष

vaipakaṣa

ཆོས་བརྗོད / ཆོས་གཏམ / རྒྱུ་འགལ / རྒྱུ་འགལ་འབབ་ནི / གནས་བརྗོད་འབབ་ནི / ངོ་ཆོས / ངོ་ཆོས་འབབ་ནི / ཕྱི་འགྱུར / ལྟོག་ཕྱོགས / འགལ་བ / རྒྱུ་འགལ / རྒྱུ་འགལ་ཚིགས་པ / མི་མཐུན་པ / ངོ་ཆོས

विरोधना

vairaeādhataā

ཕྱི་འགྱུར / ལྟོག་ཕྱོགས / འགལ་བ / ཆོས་བརྗོད / ཆོས་གཏམ / རྒྱུ་འགལ / རྒྱུ་འགལ་འབབ་ནི / རྒྱུ་འགལ་ཚིགས་པ / མི་མཐུན་པ / གནས་བརྗོད་འབབ་ནི / ངོ་ཆོས / ངོ་ཆོས་འབབ་ནི

विरोधनावय

vairaeādhataāvaya

ཕྱི་འགྱུར / ལྟོག་ཕྱོགས / འགལ་བ / ཆོས་བརྗོད / ཆོས་གཏམ / རྒྱུ་འགལ / རྒྱུ་འགལ་འབབ་ནི / རྒྱུ་འགལ་ཚིགས་པ / མི་མཐུན་པ / གནས་བརྗོད་འབབ་ནི / ངོ་ཆོས / ངོ་ཆོས་འབབ་ནི

གནས་རྩོལ *noun*

nen tsöl

पैहाऱ

paæhaæ

སྒྲ་གཏངས / སྒྲ་ཆུགས / བརྗོད་གཏངས / ནན་རྩོལ

ནམ *adv*

nam

अतर

atara

བར་ན / སྒྲག་ན / ཀ་དེམ་ཅིག་ལར / བསྐང་ / སྐབས / ནམ / རིང་

ནམ་དུས *noun*

nam dü

ৰৰ্ষৱীম

raæsavaīma

འདོད་པ་བསྐང་ནི / གཙོང་ཤུག / འགྱན་ནི / དུས་ཚོད / དུས་ཡུན / འཛ�sས་འདུ / ཉེད་ནི / སྒོབ་རིག་ལོ / ནམ་དུས / ངོ་ཕྱད / ངོ་འཕྲད / ཆ་ནི / རེ་བ་འགྲུབ་ནི / བསྡེས་འབད་ནི / ཁྱད་འགན / ཚོགས་དུས / ཚོགས་ཐུན / ཟང་འགྲོ་ཆ་ཤུ / ཞལ་འཛོམས

কননয়ে

kananayae

དུས / དུས་ཚོད / ནམ་དུས

সংসিয

saæsaiya

འདོད་པ་བསྐང་ནི / འགྱན་ནི / དུས་ཚོད / དུས་ཡུན / འཛonsས་འདུ / སྒོབ་རིག་ལོ / ནམ་དུས / ངོ་ཕྱད / ངོ་འཕྲད / ཆ་ནི / རེ་བ་འགྲུབ་ནི / བསྡེས་འབད་ནི / ཁྱད་འགན / ཚོགས་དུས / ཚོགས་ཐུན / ཟང་འགྲོ་ཆ་ཤུ / ཞལ་འཛonsས

ནམ་མཁའ *noun*

nam kha

अभ्ययवकाश

abhayavakaāśa

བར་སྣང / ཆགས་གནས / ཆགས་ཡུས / ཐོང་ས / དུས་ཡུན / ནམ་མཁའ / གནས་སྐབས / གནས་ཚད / རང་དབང / ས་ཐོག་ས / ས་ཁོངས / ས་གནས / ས་སྟོང / འཚོལ་ཐོབ་ས / ཡང་ས / ཡང་ས་ཤའི་ཚོར་བ / ཁང་མིག ཐོག་མིག / ཐག་ཕིག ནག་ཕིག

काामरय

kaāmaraya

བར་སྣང / བར་མ་ཆད་མ་གཏོགས་པར་ཐོང་ནི / ཆགས་གནས / བར་ཁ་ནི / ཆགས་ཡུས / ཚང་ནི / ཐོང་ཁ / ཐོང་ཁ / ཐོང་ཁ / ཕ་ཐུན་ནི / དུས་ཡུན / ཁེངས་པ་བདོག་ནི / ཁང་མིག / ལྟ་ཤད་ནི / ནམ་མཁའ / གནས / གནད་དོན / གནས་སྐབས / གནས་ཚད / ཕལ་ནི / ཕོ་ནི / ནད་དབང / ས་ཐོག་ས / ས་ཁོངས / ས་གནས / ས་ཐོང / ས་ཁ / ས་ཁོངས / ས་ཁ / ས་ཁ / ས་ཁ / ས་ཁ / ས་ཁ / ས་ཁ / ས་ཁ / ས་ཁ / ས

तत्तत्वय

tatatavaya

བར་ཐང / ཆགས་གནས / ཆགས་ཡུས / འཚར་ཐང / ཤར་ཐུན་ཀུས / ཚིགས་ཀུས / ཐོང / ཐོང / ཐོང / ཐོང / ཐ་ཚད / ཐ་ཚད / ཐ / ཐ / ཐ

ནུ་གཞུང་ *noun*
nu chung

ᏊᎻᏋᏗᏦᏅᏯ

sahaeādarayaā

ཏུ་སྒྲན / ཆ་རོགས / བདག་འཛིན་འཛབ་མི / འགྱལ་རོགས / ཐོ་མཐུན / ནུ་གཞུང་ / ཕོ་ཤནས / ཡ་ཐུ

ནུབ *noun*
nup

ᏓᏐᏂᏅ

baṭahaira

ནུབ / ནུབ་ཕྱོགས / ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི

ནུབ་ནི་ *verb*
nup ni

ᏓᏎᏍᏊ

baesama

ཕྱིང་བཟོ་ནི / ཐུལ་ཏུགས / ངཱཀ་ཡོར / ཤད་བཞུས་ནི / ནུབ་ནི / ཕོར་པའི་ངལ་ཕྱི་བས་ཅན / ཕོར་ངལ་ཕྱི་བས / ཕོར་པ / ཕོར་པ་གང་ / ཕོར་པ་གང་གི་ཚད / ཁེད་མཱིའི་ / ཤད་ས་ཐུལ་ཁ་ཕོར་པའི་ཏུས་མའི་ཁོངས

ནུབ་ཕྱོགས *noun*
nup chok

ᏓᏐᏂᏅ

baṭahaira

ནུབ / ནུབ་ཕྱོགས / ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི

ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི *adj*
nup chok kyi

ᏓᏐᏂᏅ

baṭahaira

ནུབ / ནུབ་ཕྱོགས / ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི

ནུབ་མོ *noun*
nup mo

ᏅᏁᏅᏫ

raātaraī

ནུབ་མོ / མཚན་མོ / ཞག / ཞག་ཕྱི་རུ

ནུབ་མོ་གི *adj*
nup mo gi

ᏂᏓᏍᏚᏅᏍᏗ

naiśaācara

ནུབ་མོ་གི / ནུབ་མོ་རྒྱུ་བའི / མཚན་མོ་རྒྱུ་བའི

ནུབ་མོ་རྒྱུ་བའི *adj*
nup mo gyuwé

ᏂᏓᏍᏚᏅᏍᏗ

naiśaācara

ནུབ་མོ་གི / ནུབ་མོ་རྒྱུ་བའི / མཚན་མོ་རྒྱུ་བའི

ནུམོ *noun*
numo

ᏏᏍᏯᏅᏅᏫ

saeāyauraiya

ཙཱ་ཞེམོ / སྨན་གཡོགས་གོང་མ / ནུམོ / ཐིང་མོ / ཡེ་ཤྲའི་ཙཱ་ནེམོ

ནུས་ཅན *adj*
nü chen

ᏓᎸᏥᏅ

balavata

འབོར་ཆེན / ཕྱུག་པོ / གང་ས / གང་ས་མང་ / སྒྲོང་སྒྲོང་ / ཐུག་ཐེག་པའི / འཕྲུང་ཐིང་པའི / སྐད་ཐོན / སྐད་ཤུགས / སྐད་ཆ་ངན་པ / ཁེ་ཏོ་ཅན / ལེགས་ཤོམ / གཙོང་ཅན / ནུས་ཅན / ཐྲེང་སྟོབས་ཅན / ཤུགས་ཅན / ཏུན་ཏུན / སྟོབས་ཅན / སྟོབས་ཤུགས་ཅན / བཙན་ཏོག་ཏོ / དབང་ཅན / དབང་ཚད་ཅན / ༡༠ འཕྲུང་ཉེ་བའི

ᏓᎸᏉᏂᏍᏁᏂᏅ

balasamapanana

འབོར་ཆེན / ཕྱུག་པོ / གང་ས / གང་ས་མང་ / སྒྲོང་སྒྲོང་ / ཐུག་ཐེག་པའི / འཕྲུང་ཐིང་པའི / སྐད་ཐོན / སྐད་ཤུགས / སྐད་ཆ་ངན་པ / ཁེ་ཏོ་ཅན / ལེགས་ཤོམ / གཙོང་ཅན / ནུས་ཅན / ཐྲེང་སྟོབས་ཅན / ཤུགས་ཅན / ཏུན་ཏུན / སྟོབས་ཅན / སྟོབས་ཤུགས་ཅན / བཙན་ཏོག་ཏོ / དབང་ཅན / དབང་ཚད་ཅན / ༡༠ འཕྲུང་ཉེ་བའི

ᏍᏗᏣᏂᏅᏂᏅ

śakataimata

འབོར་ཆེན / ཕྱུག་པོ / གང་ས / གང་ས་མང་ / སྒྲོང་སྒྲོང་ / ཐུག་ཐེག་པའི / འཕྲུང་ཐིང་པའི / སྐད་ཐོན / སྐད་ཤུགས / སྐད་ཆ་ངན་པ / ཁེ་ཏོ་ཅན / ལེགས་ཤོམ / གཙོང་ཅན / ནུས་ཅན / ཐྲེང་སྟོབས་ཅན / ཤུགས་ཅན / ཏུན་ཏུན / སྟོབས་ཅན / སྟོབས་ཤུགས་ཅན / ཆུ་བཏན་ཏོག་ཏོ / བཙན་ཏོག་ཏོ / དབང་ཅན / དབང་ཚད་ཅན / ༡༠ འཕྲུང་ཉེ་བའི

ནུས་ཉམས *noun*
nü nyam

ᏔᏒᏍᏗᏩᏍᏕᏅ

taehaeṭaṭauva

བཀྲོང་བསྒྲམ་པོག་ཅི་པོག་ཅེ་འབ ཏ་མི་ལྷ་བཏེན་ཏེ་ཐུགས་ཆུ་གི་ནུས་པ་ཉམས་པ་ཆུ་ཏྲ / ནུས་ཉམས / ནུས་པ་ཉམས་ནི / ནུས་ཀོར / ལྷན་པ / ཐང་ཚད / ཐང་ཚད་ནི / ཌ་ཐུལ་ནི / ཌ་ཐུལ་ངལ་པ

ནུས་ཉམས་མི་ལུས *noun*
nü nyam mi lü

ᎣᏏᏁᏩᏎ

eḷavaḷau

ནུས་ཉམས་མི་ལུས / ཐུ་ཉམས་མི་ཆེ / ཐུ་ཉང་མི་ཆེ / ཚོང་བསྲེ

ནུས་པ *adj*
nü pa

ᏍᏗᏦᏍᏗ

saudausau

འབབ་ཞིག / བར་ཚད་མེད་པའི / ཆ་འཛིག་ཅན / ཅིག་རང་ / ཐུགས་ལྟུབ / ཐུགས་ལྟུབ་ཅན / ཐོག་པ / ཏ་ཕྱེ / ཏ་ཕྱེ་རང་ / བདེན / བདེན་པ / འདི་རང་ / ཏང་པོ / ཏང་པོ / ཏང་ཕོར / འཛོལ་མེད / ཐུ་མཚན་ལྡན་པའི / ཐུན་ཚད་མེད་པའི / ཉིང་ས་ས / འཛའ་རིས་ཆོ / འཛམ་ཏོང་ཏོ / འཛོན་ཐང་ཅན / ཐུན་མེད / ལངས / ལེགས་ཤོམ / ངེས་བདེན / ངོམ / ནུས་ཤ / ཁོས་འབབ་ཡོང་པའི / ཁོས་ལྟན / ཁོས་པ / ཁོས་ཤིང་འཚམས་པའི / རན་ཤ / རན་ཏོག་ཏོ / ཐང་ཀར / ཏན་ཏན / ཐོར་དབང་

ཕ་ཏཅཎ་ཌ *adj*
paracaṇaḍa

བང་བསྟོང་ནི / འབབ་བསྒྲག་ནི / ཐུགས་ཐུབ / ཐེ / འདོད་ཐུགས / གང་ས་འཚོར / ཐྲེང་ཐྲེང་ / ཀུར་ས / ཁེ་ཏོ / ཐོག་ཐེ / ཐོག་ཐུགས / ངན་ངན་ཁ / ངན་ངན་ཁ་ཅན / ཆ་ཅན / ཆ་ཅན / ཆ

ནུས་ཤུགས། *noun*

nü shuk

ཝিදুලিබල

vaidaulaibala

བང་བསྟོང་ནི། / འབད་བརྩལ་ནི། / ཚོགས་གྲུབ། / ལྟ། / འཛིན་ཤུགས། / ཀུངས་འཛིར། / སྒྲིང་སྒྲིང། / དཀའ་སྐྱོ། / ཀུངས་ཆེ། / ཁེས་ཀྱི། / ཐོག་ཤུགས། / ངལ་ས་ལས། / ཁེ་ཕན། / ཐོག་ཤུགས། / ཕུར་ལ། / ཁ་ཤས། / ཐུགས་ཤུགས། / ཚོ། / ཚུལ་ཐོག་ཏུ། / ཐབས་ཀ / ངལ་ཆ / ངལ་ཤུགས། / ངལ་ཚད། / ངལ་ཆགས་ནི། / ཡོན་ཏན་ཁྱད་ཆོས། / ཤེས་ཤེས། / ཤེས་ཡོན། / ཤེས་ཡོན་ཅན། / ཡོན་ཏན། / ངལ་ཤུགས། / ཁ་ཤས། / ཤུགས། / ཁ་ཤས། / ཤུགས། / ཁ་ཤས། /

པཱགས་ཀོ། *noun*

pak ko

চর্ম

carama

པཱགས་ཀོ། / པཱགས་ཀོ།སྤུ་ཅནམ། / ཐུ / ཐུ་ཅན། / རོ་ཕྱི་ previous ཤུ / ཤ / ཤ་ཅན། / ཤ་ཆ / ཤ / ཤ་ཅན། / ཤ / ཤ / ཤ

པར་རིས། *noun*
par ri

 séælaæsama

saælaæsama

བཅའ་སྒྲིག་རྒྱ་ནི། / འཆར་གཞི། / འཆར་གཞི་བཏོང་ནི། / འཆར་གཞི་བརྩམ་ནི། / ཐོག་འཆར / ཐྲོག་ངན། / ཐྲོག་བརྩམ་ནི། / ལས་འཆར་བཟོ་ནི། / པར་རིས། / རི་མོ། / མ་ཎ། / སས་ཎ / ཆོས་གྲངས་བཀོད་ནི། / གཡོ་འཆར

ས་ཝ་ར་ཨ་ཡ་ཀཱ

savaraūpayaka

ཨང་ཡིག / ཆགས་ནི། / འདུ་རིས། / བསྒྲིག་ནི། / ཀྱང་ལུ། / ཏཱན་ནི། / ཁྱད་ཆོས། / ཁྱད་རྩམ། / མི་མིང་གཏམ་ཅན། / གནས་སྟངས། / ཇི་ཙོ། / པར་རིས། / ཤར་ནི། / བཏགས་ནི། / ངལ་ཆེ། / བཟོ་བཀོད་འབད་ནི། / བཟོ་རྩམ། / བཟོ་ནི། / བཟོ་ཐུ། / བཟོ་ངལ་ཆེ། / ལས་ཀ། / ཁ་ཕ / ཁ་ཏ / ཕབ་ཏ / ཆོས་གྲངས་བཀོད་ནི། / གཡོ་ཨ་ཅར

ཨ་ཏ

paḷaňga

ཐ་ར། / པར་རིས། / དབེ་དེབ་ནང་གི་པར་ཐུ་ཏ / བང་ཐེར / ཐལ་ལེབ / ཐ་ལེ

ཧཱ་ཌ་ཡ

haæḍaya

ཨང་ཡིག / ཆགས་ནི། / འདུ་རིས། / བསྒྲིག་ནི། / ཀྱང་ལུ། / ཏཱན་ནི། / ཁྱད་ཆོས། / ཁྱད་རྩམ། / མི་མིང་གཏམ་ཅན། / ཇི་ཙོ། / པར་རིས། / ཤར་ནི། / བཏགས་ནི། / ངལ་ཆེ། / བཟོ་བཀོད་འབད་ནི། / བཟོ་རྩམ། / བཟོ་ནི། / བཟོ་ཐུ། / བཟོ་ངལ་ཆེ། / ལས་ཀ། / ཁ་ཕ / ཁ་ཏ / ཕབ་ཏ / ཆོས་གྲངས་བཀོད་ནི། / གཡོ་ཨ་ཅར

པར་རིས་བགོད་ནི། *verb*
par ri kö ni

paæhaædailai

བདག་དབང་ཐོབ་དབང་ / མངར་བ་ཅན། / དྲངས་འཕྲོས་འཕྲོས / དགའ་ཉམས་ཅན། / ཐེར་བདག་དབང་ཆ / ཆུས་བཅད་ཀྱབ་ནི། / ཐུ་མཚན་བགོད་ནི། / ཉིང་ལང་ས་ཐེ / དཀར་མངར་ཅན། / ཁ་གསལ་ཀྱབ་ནི། / བཅུ་ཕག་ཆགས་ཅན། / ལག་ཤེས་ཐུགས་ཀ / ཁ་ཕ / ཁ་ཏ / ཕ་ཎ / ཕ་ཏ / ཆ་ཤ / ཆ་ཤ / ཆ་ཤ

པཀ་རྡུ noun
pak né

ཨ་མཱ་ཨ་ས་ཨ་ཡ་ཤ

maīmaæsamaeāraya

བཀྲལ་ནང / པཀ་ནང / གཟའ་ནང

པཀ་རྩེ noun
pak zé

ཨ་ཤ

barasa

འཕྲག་ནི / ཕྱིར / མཚུ་ཤད / ཁ་ཤས་ཚུང་ཀུ / ཐུ་ཤད / མ་ཀི་མཇུག་མ / པཀ་རྩེ / ཐུང་ནི / བདུར་ནི

པཀ་ཤ noun
pak sha

ཨ་མུ

amau

ཁམས་པོག་སི་སི / པཀཱ་ཤ / པཀ་ཤ / ར་བཞིན / ལྷོག་ཕ་ལི་ཅན

ཨཱ་ཤ

ūraumasa

ཁམས་པོག་སི་སི / པཀཱ་ཤ / པཀ་ཤ / ལྷོག་ཕ་ལི་ཅན

པཀཱ་ཕ noun
pagpa

ཨ་མུ

amau

ཁམས་པོག་སི་སི / པཀཱ་ཤ / པཀ་ཤ / ར་བཞིན / ལྷོག་ཕ་ལི་ཅན

ཨཱ་ཤ

ūraumasa

ཁམས་པོག་སི་སི / པཀཱ་ཤ / པཀ་ཤ / ལྷོག་ཕ་ལི་ཅན

པང་མ་བཏབ noun
pangam tap

ཝཻ་ལཎ

vaæḷañda

པང་ཁུང noun
pé chung

པཻ་ཀ

paeākaṭa

ཐ་ཡད / ཇ་ལ / ཡང་ཁུང / ཡང་ཁ / འཕྲོག་བཅོམ

པང་ཁ noun
pé tsé

ཨ་ཤ

baæga

ཐ་ཡད / ཇ་ལ / མཁ་ཆ / ཡང་ཁུང / ཡང་ཁ / འཕྲོག་བཅོམ

ཕན noun
pen

པཀ་ཥ་ཝ

pakaṣava

ཆ་རོགས / ཆ་རོགས་འབབ་ནི / ཐོག་ས་རམ / ཐོག་ས་རམ་འབབ་ནི / ཐོག་ས་རམ་ཕྱིན་ནི / ཆུ་ / ཆུ་ཐུར་ / ཆུ་ཐུར་འབབ་ནི / ཆུ་ཐག / ཀུང་ཁྲོད / ལྷུབས་གཟིགས / ལྷ་འབབ་མི / ལག་རྟེན་ཕ་ཐ / ཐིང་ཏེ / ཕན / ཕན་འདེབས / ཕན་འདེབས་འབབ་ནི / ཕན་ཐོག་ས / ཕན་ནི / ཕན་ཤ / ཕན་བཏགས་ནི / ཕན་ཐོགས / ཕན་ཐོགས་ནི / རོགས་རམ / རོགས་རམ་འབབ་ནི / ཐུབ / གསོ་ནི / བཏེགས་ཐུར / བཏེག་ནི / བཏེག་གསོ་ཏཎ་ལ / གཟུང་རྟེན / ཆུབ་ཐག ཆུབ་རྟེན

ས་ཧཱ་ཡ

sahaāya

ཆ་རོགས / ཆ་རོགས་འབབ་ནི / ཐོག་ས་རམ / ཐོག་ས་རམ་འབབ་ནི / ཐོག་ས་རམ་ཕྱིན་ནི / ཆུ་ / ཆུ་ཐུར་ / ཆུ་ཐུར་འབབ་ནི / ཆུ་ཐག / ཀུང་ཁྲོད / ལྷུབས་གཟིགས / ལྷ་འབབ་མི / ལག་རྟེན་ཕ་ཐ / ཐིང་ཏེ / ཕན / ཕན་འདེབས / ཕན་འདེབས་འབབ་ནི / ཕན་ཐོག་ས / ཕན་ནི / ཕན་ཤ / ཕན་བཏགས་ནི / ཕན་ཐོགས / ཕན་ཐོགས་ནི / རོགས་རམ / རོགས་རམ་འབབ་ནི / ཐུབ / གསོ་ནི / བཏེགས་ཐུར / བཏེག་ནི / བཏེག་གསོ་ཏཎ་ལ / གཟུང་རྟེན / ཆུབ་ཐག ཆུབ་རྟེན

ཕན་ཁྲོག noun
pen drok

པཀ་ཥ་ཝ

pakaṣava

ཆ་རོགས / ཆ་རོགས་འབབ་ནི / ཐོག་ས་རམ / ཐོག་ས་རམ་འབབ་ནི / ཐོག་ས་རམ་ཕྱིན་ནི / ཆུ་ / ཆུ་ཐུར་ / ཆུ་ཐུར་འབབ་ནི / ཆུ་ཐག / ཀུང་ཁྲོད / ལྷུབས་གཟིགས / ལྷ་འབབ་མི / ལག་རྟེན་ཕ་ཐ / ཐིང་ཏེ / ཕན / ཕན་འདེབས / ཕན་འདེབས་འབབ་ནི / ཕན་ཐོག་ས / ཕན་ནི / ཕན་ཤ / ཕན་བཏགས་ནི / ཕན་ཐོགས / ཕན་ཐོགས་ནི / རོགས་རམ / རོགས་རམ་འབབ་ནི / ཐུབ / གསོ་ནི / བཏེགས་ཐུར / བཏེག་ནི / བཏེག་གསོ་ཏཎ་ལ / གཟུང་རྟེན / ཆུབ་ཐག ཆུབ་རྟེན

ས་ཧཱ་ཡ

sahaāya

ཆ་རོགས / ཆ་རོགས་འབབ་ནི / ཐོག་ས་རམ / ཐོག་ས་རམ་འབབ་ནི / ཐོག་ས་རམ་ཕྱིན་ནི / ཆུ་ / ཆུ་ཐུར་ / ཆུ་ཐུར་འབབ་ནི / ཆུ་ཐག / ཀུང་ཁྲོད / ལྷུབས་གཟིགས / ལྷ་འབབ་མི / ལག་རྟེན་ཕ་ཐ / ཐིང་ཏེ / ཕན / ཕན་འདེབས / ཕན་འདེབས་འབབ་ནི / ཕན་ཐོག་ས / ཕན་ནི / ཕན་ཤ / ཕན་བཏགས་ནི / ཕན་ཐོགས / ཕན་ཐོགས་ནི / རོགས་རམ / རོགས་རམ་འབབ་ནི / ཐུབ / གསོ་ནི / བཏེགས་ཐུར / བཏེག་ནི / བཏེག་གསོ་ཏཎ་ལ / གཟུང་རྟེན / ཆུབ་ཐག ཆུབ་རྟེན

ཕན་ཐོག་ཏུ verb
pen drok bé ni

ཕ་ཧ་ས་ཀ་ཨ

pahasaukama

ཕ་ཧ་ས་ཀ / ཕ་ཧ་ས་ཀ་ཨ་ནི / ཕ་ཧ་ས་ཀ / ཕ་ཧ་ས་ཀ / ཕ་ཧ་ས་ཀ

པན་བཏགས་མི། *verb*

pen tak ni

පක්ෂව

pakaṣava

ཚ་རོགས། / ཚ་རོགས་འབབ་མི། / ཐོགས་རམ། / ཐོགས་རམ་འབབ་མི། / ཐོགས་རམ་ཁྱིན་མི། / ཆུབ / ཆུབ་སྐྱོར། / ཆུབ་སྐྱོར་འབབ་མི། / ཆུབ་ཐག / ཀུང་རྟེན། / ཁྲུངས། / སྐྱབས་གཙོགས། / ལྷ་འབབ་མི། / ལག་རྟེན་ཞུ་བ། / ཕྱིང་ཟེ། / ཕན། / ཕན་འདེབས། / ཕན་འདེབས་འབབ་མི། / ཕན་ཐོགས། / ཕན་མི། / ཕན་པ། / ཕན་བཏགས་མི། / ཕན་ཐོགས། / ཕན་ཐོགས་མི། / རོགས་རམ། / རོགས་རམ་འབབ་མི། / རྩལ / གསོ་མི། / བཏགས་སྐྱོར / བཏགས་ཤ / ཏེག་ཐག་ཁ / ཏེ་ཁ / ཏེ་ཁ / ཏེ

པཱམ་ནི། verb
pam ni

වැටීම

vaæṭaīma

འབབ་ནི། / འཕྲད་ནི། / དཔྱང་ནི། / འགྱེལ་ནི། / འགྱར་ནི། / འཕྲུར་ནི། / འཁེལ་ནི། / ཁ་ལེས་སེ་འགྱར་ནི་རྒྱ་ཐུ / དམག་ནང་ཏིའི་ནི / མར / མར་ཁtill / སྒྲན་ཀྱི་ཐིགས་པ / སྒྲན་ཐིགས / གཤམ་གྱི་ནང་ལས་ཁtill་གཤང་ནི་བཟུམ / ཁམ་ནི / ཕོག་ནི / ལེར་ཁ / ཏེ་ནི / ཕོར་ནི / ཐིགས་པ / སྟོན་ཀ / ཚུད་ནི / ཐུ་ཙི་ཅིག་དུམ་ཐ་ཅིག ཐིགས་པ་གཅིག / ཐ་ཙི་ཅིག་དུམ་ཐ་ཅིག ཐིགས་པ་གཅིག མར་ཆགས་ མར་འབབ

པཱམ་མི། noun
pam mi

පරාජිතයා

paraājaitayaā

རྒྱང་ཕོག་མི / ཁཁ་མི

པར། adv
par

එතන

etana

ཐ་ཁ / ཅི་ཡང་མེད། / དེ་ལར / དེ་ནང་ / ག་ནི་ཡང་མེད། / ག་ཡང་མེད། / ཁ་ལ / ཁར

තියෙනවා

taiyaenavaā

ཐ་ཁ / དེ་ལར / དེ་ནང་ / ཁ་ལ / ཁར

པར་གཡུག་ཚུར་གཡུག། noun
par yuk tsur yuk

රොකා

raeāka

དོ་ལྷོམ / རྡོ་ཕུ / ཕྱི་རིལ་ས་ཀླག་ཅིག / ཁར་གཡུག་ཚུར་གཡུག / ཏ་ཁོ་མ / ཐྲག ཁ་བོང་ / ཕྱི་རིལ་ས་ཀླག་ཅིག ཡཆ་ཡོམ / ཁར་གཡུག་ཚུར་གཡུག ལྷ་གཏུམ་ལ་ལ་ཀཤས

པར་གཡུག་ཚུར་གཡུག། noun
par yuk tsur yuk

ལ་ལ་ཀཤ་ལ

lalaākaśa

རོකා

raeāka

දෝ්ලම / දෝ්ජු / පිටි්රයාස්‍රාගා්කිතා / ඛාර්ගයුගා්චුර්ගයුගා / ඊ්තිරාස්‍රාගා්කිතා / ඛාර්ගයුගා්චුර්ගයුගා ලා්හිතාස්‍රාගා්කිතා / ඛාර්ගයුගා්චුර්ගයුගා

པར་ཁ
par chok

අරමුණ

aramauṇa

འབབ / ཁཆི་བ / བདེན་གྲུབ་ཏུ་ཡོད་པའི / ཐོག་མ་མཚམས / གོང་ / ངལ་ཕ / ཁ་ལ / ཁ་ཁ / ཁ་ལ / ཁ་ལ / ཁ་ལ

ཕུད་རྡོག་གཅིག adj
pü dok chik

අඩයිය
aḍaiya

ཆ་རོགས་མེད་པ། / གོགས་མེད་པའི། / འགྲུལ་སྐྱོང་ཤོག་འཛིན་ཆ་ཤུ། / ཤུང་མཚམས། / ཆུང་ངའི། / ལམ་ཐོགས་གཅིག་གི། / ལྟམ་མཚམས། / མི་གཅིག་གི་ངོན་ལུ། / མི་མེད་པའི། / ཉག་ཆུང་ / ཕུད་རྡོག་གཅིག / ཡ་ཆུང་ / ཆུང་མ་གཅིག་ཐུག / ཕུད་རྡོག་ལས། / ཕུད་རྡོག་ཐུག / ཕུད་ཀ་ཆུབ་པའི

තනි
tanai

གོགས་མེད་པའི། / འགྲུལ་སྐྱོང་ཤོག་འཛིན་ཆ་ཤུ། / ཆུང་ངའི། / ལམ་ཐོགས་གཅིག་གི། / མི་གཅིག་གི་ངོན་ལུ། / ཕུད་རྡོག་ / ཕུད་རྡོག་ཐུག / ཕུད་ཀ་ཆུབ་པའི

තනිවම
tanaivama

ཆ་རོགས་མེད་པ། / གོགས་མེད་པའི། / འགྲུལ་སྐྱོང་ཤོག་འཛིན་ཆ་ཤུ། / ཆུང་ངའི། / ལམ་ཐོགས་གཅིག་གི། / མི་གཅིག་གི་ངོན་ལུ། / ཕུད་ཀ་ཆུབ་ / ཕུད་རྡོག་ཐུག / ཕུད་ཀ་ཆུབ་ / ཕུད་ཀ་ཆུབ་ / ཆུང་ངའི། / ལ་ཀ / ཆ་ཤ / ཕ / ཕ / ཕ

པོ་ཉ noun

po nya

 හෙරල්ඩ්

haeralaḍa

པོ་བའི་རྡང་ noun

'ཡོད་མི་བཞེས་སྒོ་བཞུ་ནི་ཁ་ཀུ ni chu

යෞෂ

yauṣa

པོ་བའི་རྡང་ཡོད་མི་བཞེས་སྒོ་བཞུ་ནི་ཁ་ཀུ / ཤིང་འབྲས་ཀྱི་ཤུ་བ / ཤིང་ཤུ / ཤིང་སྒྲོད་ཀུ / ཤིང་ཏང་གི་ཀུ / བཞུ་ཀུ

པོ་བཤད་ནས་ཆེན་ noun

po shü sem chen

උරග

uraga

སྦུག་བང་ཀུ་སྲིན་སྐ་ཤུ / པོ་བཤད་ནས་ཆན / ཚུ་འགྲོའི་ནས་ཆན

པོ་བྱང་ noun

po drang

මළුව

maḷauva

རྡོ་གཙལ / ཁྱམས་ར / པོ་བྱང་ / ཤག་སྒོར / ཁྲིམས་ཁང་ / ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས / ཁྲོད་ར

යාඩ්

yaāḍa

རྡོ་གཙལ / ཁྱམས་ར / པོ་བྱང་ / ཤག་སྒོར / ཁྲིམས་ཁང་ / ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས / ཁྲོད་ར

මාලිගය

maālaigaya

මාලිගාව

maālaigaāva

སྒེ / རྫོང་ཁྱིམ / ཆུལ་ཁང / ཁང་ཁྱིམ / ཁྱིམ / སྒྲེས་ཡུལ / གནས / ལ་ཡུལ / པོ་བྱང་ / ཚོགས་དམངས / བཟའ་ཚང་ / གཅིམ་ཁང་

අධිකරණය

adhaikaraṇaya

རྡོ་གཙལ / ཁྱམས་ར / པོ་བྱང་ / ཤག་སྒོར / ཁྲིམས་ཁང་ / ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས / ཁྲོད་ར

པོ་མཚན་ noun

po tsen

ඉන්දේරිය

inadaraiya

ཤངས་ཆུ་ཤུ / ལག་པ / ལས་སྒེ / ཆུན་ཆས / པོ་རྡུག / པོ་མཚན / དབང་པོ / གཞུང་སྒྲོང་ཡན་ལག / གཞུགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་དཔེར་ན་ མིག་ཏོ / གཞུང་སྒྲོང་ཡན་ལག་ བཤད་པོཏ་གསར་ཊོག་ཆུ་ཤུ

ශිෂේණය

śaiṣaeṇaya

མཚེ / པོ་མཚན

པོ་མཱིའི་རྡུག་ noun

po mö tak

ලිංගික

*laiṁgaika

འཛིན་སྒྲོད / འཛིན་སྒྲོད་ཀྱི / ལུས་འཛིན / ལུས་འཛིན་ཀྱི / པོ་མཱིའི་རྡུག་ / འཛིག་སྒྲོད་ཀྱི / མཚན་རྡུག་ / དབང་པོའི

པོ་རིག་ adj

po rik

පිරිමි

pairaimai

བཤད་གཞུང་སྐབས / ཕོའི་རང་བཞིན་ཀྱི / པོ་རིག་ / པོ་རིག་ས་ཀྱི / པོ་རྡུག་ / ཕོའི་དབྱེ་བའི

པོ་རིག་ཀྱི adj

po rik kyi

පිරිමි

pairaimai

བཤད་གཞུང་སྐབས / ཕོའི་རང་བཞིན་ཀྱི / པོ་རིག་ / པོ་རིག་ས་ཀྱི / པོ་རྡུག་ / ཕོའི་དབྱེ་བའི

པོ་རྒྱང་ noun

po kyang

උපාධිය

*upaādhaiya

ཏི་གི་རི / ཏིགིරි / ཏོང་ཚད / ཁུག་ཚད / གནས་རིམ / པོ་རྒྱང་ / སྦྱས་ཚད / ཚ་ཚད / ཚད / གཙུག་ཀན་ལག་ཤེས་ཚད

པོ་ཀཏམ noun

po ganam

සහෝදරයා

sahaeādarayaā

བུ་སྒྲན / ཆ་རོགས / བདག་འཛིན་འཐས་མི / འགྲལ་རོགས / ཐོ་མཐུན / ནུ་གཙང་ / པོ་ཀཏམ / ཡ་ཐུན

པོ་རྡུག་ noun

po tak

ඉන්දේරිය

*inadaraiya

ཤངས་ཆུ་ཤུ / ལག་པ / ལས་སྒེ / ཆུན་ཆས / པོ་རྡུག / པོ་མཚན / དབང་པོ / གཞུང་སྒྲོང་ཡན་ལག / གཞུགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་དཔེར་ན་ མིག་ཏོ / གཞུང་སྒྲོང་ཡན་ལག་ བཤད་པོཏ་གསར་ཊོག་ཆུ་ཤུ

පිරිමි

pairaimai

བཤད་གཞུང་སྐབས / ཕོའི་རང་བཞིན་ཀྱི / པོ་རིག་ / པོ་རིག་ས་ཀྱི / པོ་རྡུག་ / ཕོའི་དབྱེ་བའི

པོ་སྐྱེས noun

po kyé

මිනිසා

*mainaisaā

འགྲོ་བ་མིའི / ཆུ་ནག་གི་མི / སྐྱེས་པ / ལུ་འབབ་མི་ཆུ་ཤུ / ལས་ཁུངས་ཀྱི་མི / ཆུགས / མི / མི / མི་དང་འཚེལ་བའི / ཉེ་ཚན་ཀྱི་མི / པོ / པོ་སྐྱེས / པོ་སྐྱེས་ཀྱི་མིང་ཚན / གང་ཟག འགྲོ་བ་མི་རིགས / དབེར་ནུ་ ཆུ་གང་ཀྱི་མི

པོ་སྐྱེས་ཀྱི་མིང་ཚན noun

po kyé kyi ming tsap

මිනිසා

*mainaisaā

འགྲོ་བ་མིའི / ཆུ་ནག་གི་མི / སྐྱེས་པ / ལུ་འབབ་མི་ཆུ་ཤུ / ལས་ཁུངས་ཀྱི་མི / ཆུགས / མི / མི / མི་དང་འཚེལ་བའི / ཉེ་ཚན་ཀྱི་མི / པོ / པོ་སྐྱེས / པོ་སྐྱེས་ཀྱི་མིང་ཚན / གང་ཟག འགྲོ་བ་མི་རིགས / དབེར་ནུ་ ཆུ་གང་ཀྱི་མི

པོ་ཀེ noun

pok ni

පසුබට

*pasaubaṭa

བདའ་ཟུན་ནི / བདག་བཟུང་འབདང་ནི / བདག་འཛིན་འཐས་ནི / བདེན་ཁུངས་བཤད་ནི / ཐོང་ནི / གོ་ནི / བསྡུག་ནི / ཆུན་ཆུང་འབདང་ནི / ཕོག་ནི / ར་ཐས་ནི / སེམས་ཤོར་ནི / བཅེད་ནི / ཤོང་ནི / བསྡུང་ནི / བཏབ་ནི / ཕེགས་ནི / ཐོགས་ནི / མཐོང་ནི / འཚོ་ནི / ཁྱིལ་ཏེ་འབདང་ནི / འགྲོ་མཐུད་འབདང་ནི / འཚོ་སྐྱོང་འབདང་ནི / འཚོག་ནི / དབང་ནི / དབང་བཟུང་འབདང་ནི / བཅིད་ནི / ཟུན་ནི / བཏང་ནི

ཝཊིཾ

vaæṭaīma

འབབ་ནི / འབྲང་ནི / དཔྱང་ནི / འཕྱོལ་ནི / འགྱུར་ནི / འཕྱུར་ནི / འཁེལ་ནི / ཁུ་ཤེམ་ཁ་ཤེ་ནི / མར / མར་བགོ / ལྷན་ཁྱེ་ཕིགས་པ / ལྷན་ཕིགས / གནས་མ་ཐུ་ནང་ལས་བགོ་གཏང་ནི་བཟུམ / ཕམ་ནི / ཕོག་ནི / ཁེར་ཁ / ཤེ་ནི / ཤོར་ནི / ཕིགས་པ / ཐྲོན་ཀ / ཚུང་ནི / ཐུར / ཙཱ ཏཱ ཡ ཏ ཡ ཏ ཡ ཏ

སྤྲ། *noun*
powa

උදරය
udaraya

ཐྱོད་པ / ཕོ་ཐུང་མ / སྤྲ།

ගලනාලයේ
galanaālayae

ཐྱོ་ཁུ / ཕོ་ཐུང་མ / སྤྲ།

බඩ
baḍa

ཐྱོ་ཁུ / ཕོ་ཐུང་མ / སྤྲ།

སྤེའུ་ཁྱི་བའི *adj*
pö yewé

පිරිමි
pairaimai

བཙན་གཞུང་སྨན་པས / སྤེའུ་རང་བཞིན་གྱི / ཕོ་རིགས། / ཕོ་རིགས་ཀྱི / ཕོ་རྒྱས། / སྤེའུ་ཁྱི་བའི

སྤེའུ་རང་བཞིན་གྱི *adj*
pö rang zhin gyi

පිරිමි
pairaimai

བཙན་གཞུང་སྨན་པས / སྤེའུ་རང་བཞིན་གྱི / ཕོ་རིགས། / ཕོ་རིགས་ཀྱི / ཕོ་རྒྱས། / སྤེའུ་ཁྱི་བའི

སྤོར་གདན *noun*
por den

පීරිසියක
paīraisaiyaka

བཙན་སྒེར / སྤོར་གདན

སྤོར་དབྱིས *noun*
por yip

බඳුන
baṅdauna

རྒྱལ་རྒྱས / དཀར་ཡོས / སྤོར་བའི་དབྱིས་ཅན་ / སྤོར་དབྱིས / སྤོར་པ / སྤོར་པ་གང་ / ཕོར་པ་གང་གི་ཚད / ཟྭེད་མོའི་ སྨན་པས་རྒྱལ་ཐོག་པའི་རྒྱས་མའི་ཁོངས

බේසම
baesama

ཕྱིང་བཟོ་ནི / རྒྱལ་རྒྱས / དཀར་ཡོས / ཟོར་ལག་ལས་ཀྱི / ཟུག་ནི / སྤོར་བའི་དབྱིས་ཅན་ / སྤོར་དབྱིས / སྤོར་པ / སྤོར་པ་གང་ / ཕོར་པ་གང་གི་ཚད / ཟྭེད་མོའི་ སྨན་པས་རྒྱལ་ཐོག་པའི་རྒྱས་མའི་ཁོངས

ཕོར་པ *noun*
porpa

කුසලාන
kausalaāna

རྒྱལ་རྒྱས / དཀར་ཡོས / ཟོར་བའི་དབྱིས་ཅན་ / ཟོར་དབྱིས / ཟོར་པ / ཟོར་པ་གང་ / ཕོར་པ་གང་གི་ཚད / ཟྭེད་མོའི་ སྨན་པས་རྒྱལ་ཐོག་པའི་རྒྱས་མའི་ཁོངས

බඳුන
baṅdauna

རྒྱལ་རྒྱས / དཀར་ཡོས / ཟོར་བའི་དབྱིས་ཅན་ / ཟོར་དབྱིས / ཟོར་པ / ཟོར་པ་གང་ / ཕོར་པ་གང་གི་ཚད / ཟྭེད་མོའི་ སྨན་པས་རྒྱལ་ཐོག་པའི་རྒྱས་མའི་ཁོངས

බේසම
baesama

ཕྱིང་བཟོ་ནི / རྒྱལ་རྒྱས / དཀར་ཡོས / ཟླུད་བལྟ་ནི / ཟུག་ནི / ཟོར་བའི་དབྱིས་ཅན་ / ཟོར་དབྱིས / ཟོར་པ / ཟོར་པ་གང་ / ཕོར་པ་གང་གི་ཚད / ཟྭེད་མོའི་ སྨན་པས་རྒྱལ་ཐོག་པའི་རྒྱས་མའི་ཁོངས

ཕོར་པ་གང་ *noun*
porpa gang

බඳුන
baṅdauna

རྒྱལ་རྒྱས / དཀར་ཡོས / ཟོར་བའི་དབྱིས་ཅན་ / ཟོར་དབྱིས / ཟོར་པ / ཟོར་པ་གང་ / ཕོར་པ་གང་གི་ཚད / ཟྭེད་མོའི་ སྨན་པས་རྒྱལ་ཐོག་པའི་རྒྱས་མའི་ཁོངས

බේසම
baesama

ཕྱིང་བཟོ་ནི / རྒྱལ་རྒྱས / དཀར་ཡོས / ཟླུད་བལྟ་ནི / ཟུག་ནི / ཟོར་བའི་དབྱིས་ཅན་ / ཟོར་དབྱིས / ཟོར་པ / ཟོར་པ་གང་ / ཕོར་པ་གང་གི་ཚད / ཟྭེད་མོའི་ སྨན་པས་རྒྱལ་ཐོག་པའི་རྒྱས་མའི་ཁོངས

කුසලාන
kausalaāna

རྒྱལ་རྒྱས / དཀར་ཡོས / ཟོར་བའི་དབྱིས་ཅན་ / ཟོར་དབྱིས / ཟོར་པ / ཟོར་པ་གང་ / ཕོར་པ་གང་གི་ཚད / ཟྭེད་མོའི་ སྨན་པས་རྒྱལ་ཐོག་པའི་རྒྱས་མའི་ཁོངས

කැඩපත
kaæḍapata

བཙན་མཚོན / མེ་ལོང་ / མིག་ཤེས / ཟོར་པ་གང་ / ཤེས / ཤེས་ཟོར

ගලාසි
galaāsa

མེ་ལོང་ / མིག་ཤེས / ཟོར་པ་གང་ / ཤེས / ཤེས་ཟོར

ཕྱ་ལྷེམ་ལྷེམ *adj*
cha dem dem

දුබල
daubala

ཕྱ་ལྷེམ་ལྷེམ / ཕྱ་སི་སི / ཆགས་འཇམ་དྲགས / ཚུང་ཀུ / འཇམ་ནུག་ཅུ / ཁྱམས་བརྩེ་ཅན་ / འཕྱང་ཁུངས་མེད་པའི / ཁ་མེད་ལྷེ་མེད / ཟླ་སྟོབས་ཚུང་བའི / མི་གསལ་བའི / ནུས་མེད / ཁག་ཕ་སི་སི / ཁམ་ཚུང་ / ར་བ་ར་བ / གསལ་ཏོག་ཏོ་མེད་པའི / སེམས་ཚུང་ / ཤུགས་མེད་པ / ཕ་ཁ / ཞན་འཚོགས / གཞོན་ནུ

දුර්වල
dauravala

ཕྱ་ལྷེམ་ལྷེམ / ཕྱ་སི་སི / ཆགས་འཇམ་དྲགས / ཚུང་ཀུ / འཇམ་ནུག་ཅུ / འཇམ་ཏོང་ཏོ / ཁྱམས་བརྩེ་ཅན་ / འཕྱང་ཁུངས་མེད་པའི / ཁ་མེད་ལྷེ་མེད / ཟླ་སྟོབས་ཚུང་བའི / མི་གསལ་བའི / ནུས་མེད / ཁག་ཕ་སི་སི / ཁམ་ཚུང་ / ར་བ་ར་བ / གསལ་ཏོག་ཏོ་མེད་པའི / སེམས་ཚུང་ / ཤུགས་མེད་པ / ཕ་ཁ / ཞན་འཚོགས / གཞོན་ནུ

දැඩි
daæḍai

ཕ་ཙི་ཙིག་གི / ཟླུམ / ཕྱ་སི་སི / ཆེན་པོ / ཚུང་ཀུ / དམ་བཅན / དམ་ཏྲག / བདེན་པའི / ངོག་ལག་ཁ / ངག་པོ / ཕྱིག་ངམ་ཏྲག / ཕྱིག་ལྷ་ཁན་མ / ཟླ་ཀུར / ཕ་ཁ / ཕ་ཁ་ཙི་ཙིག་གི / ཁ་ར་ཡག་ཅ / ཁོ་ནུ་ཚུར / ཁ་ཁ་ཡའི / ལྷ་ར་ཡག་ཅ / ལྷ་ར་ཡིག་ལྷ་ཏྲ / ལྷ་ས་ཡི / ཟླ་ཀུ་ཚུང་ཀུ / ཁན་ནས་ལྷ་ཏྲ / ངར་ཤུགས / ངོ་མ / ངོ་ཙམ / ཐལ་ཏོག་ཏོ / ཤུགས་ཅན / ཁཏིང་ཅན / ཁ་ཐམས་ལྷ་ཏྲ / ཁྲོ་ཁ་ཏྲམ་ཅན / ཚངས་ཏན / ལྷན་ཁ་ཏྲག / ཁ་ཏ / ཞན་འཚོགས / ཁཏོན

කෙට්ටු
kaeṭaṭau

ཕྱ་ལྷེམ་ལྷེམ / ཕྱ་སི་སི / ཆེ་མ / ཚུང་ཀུ / ངམ་ཀྱ / ཐ་ཚི་ཚི / ལྷ་སི་སི / ལྷས་ཏོག་ཏོ / ཕ་ཁ

දුබල
daubala

ཕྱ་ལྷེམ་ལྷེམ / ཕྱ་སི་སི / ཆགས་འཇམ་དྲགས / ཚུང་ཀུ / འཇམ་ནུག་ཅུ / འཇམ་ཏོང་ཏོ / ཁྱམས་བརྩེ་ཅན་ / འཕྱང་ཁུངས་མེད་པའི / ཁ་མེད་ལྷེ་མེད / ཟླ་སྟོབས་ཚུང་བའི / མི་གསལ་བའི / ནུས་མེད / ཁག་ཕ་སི་སི / ཁམ་ཚུང་ / ར་བ་ར་བ / གསལ་ཏོག་ཏོ་མེད་པའི / སེམས་ཚུང་ / ཤུགས་མེད་པ / ཕ་ཁ / ཞན་འཚོགས / གཞོན་ནུ

දුර්වල
dauravala

ཕྱ་ལྷེམ་ལྷེམ / ཕྱ་སི་སི / ཆགས་འཇམ་དྲགས / ཚུང་ཀུ / འཇམ་ནུག་ཅུ / འཇམ་ཏོང་ཏོ / ཁྱམས་བརྩེ་ཅན་ / འཕྱང་ཁུངས་མེད་པའི / ཁ་མེད་ལྷེ་མེད / ཟླ་སྟོབས་ཚུང་བའི / མི་གསལ་བའི / ནུས་མེད / ཁག་ཕ་སི་སི / ཁམ་ཚུང་ / ར་བ་ར་བ / གསལ་ཏོག་ཏོ་མེད་པའི / སེམས་ཚུང་ / ཤུགས་མེད་པ / ཕ་ཁ / ཞན་འཚོགས / གཞོན་ནུ

සිහින්
saihaina

ཕྱ་ལྷེམ་ལྷེམ / ཕྱ་སི་སི / ཆེ་མ / ཚུང་ཀུ / ངམ་ཀྱ / ཐ་ཚི་ཚི / འཕྱང་ཁུངས་མེད་པའི / ཁ་མེད་ལྷེ་མེད / ལྷ་སི་སི / ཟླ་སྟོབས་ཚུང་བའི / ཁག་ཕ་ཕ་ཅ / ཁམ་ཚུང་ / ཤུགས་ཅན / ཤུགས་ཏོག་ཏོ / ས་ཁ / ཞན་འཚོགས / ཤུགས་ཅན / ཤུགས་ཅ

ཕ་ཙི་ཙིག *adj*
cha si si

පටු
paṭau

ཙ་ཙི་ཙིག་གི / ཕ་ཙི་ཙི / ངོག་ལག་ཁ / ངམ་ཀྱ་ཙིག་གི / གོ་ཆུ་ཚུང་བའི / ཆུ་ཚུང་ཀུའི / ཟླ་ཆུ་ཚུང་ཀུ / ཟླ་ཆུ་ཚུང་ཀུ ངོན་ཆུ་ཚུང་བའི

සිහින්
saihaina

ཕ་ཙི་ཙིག་ལྷེམ / ཕ་ཙི་ཙི / ཆེ་མ / ཚུང་ཀུ / ངམ་ཀྱ / ཐ་ཚི་ཚི / འཕྱང་ཁུངས་མེད་པའི / ཁ་མེད་ལྷེ་མེད / ལྷ་ཙི་ཙི / ཟླ་ཀུ་ཚུང་ཀུ / ཁ་ཁ་ཡ / ཁ་ཁ / ཞ་ཁ / ཁ་ཁ / ཞ་ཁ

දුර්වල
dauravala

ཕ་ཙི་ཙིག་ལྷེམ / ཕ་ཙི་ཙི / ཆགས་འཇམ་དྲགས / ཚུང་ཀུ / འཇམ་ནུག་ཅུ / འཇམ་ཏོང་ཏོ / ཁྱམས་བརྩེ་ཅན་ / འཕྱང་ཁུངས་མེད་པའི / ཁ་མེད་ལྷེ་མེད / ཟླ་ཀ / ཟླ་ཀ / ཁ་ཁ / ཞ་ཁ / ཁ་ཁ / ཞ་ཁ

දැඩි
daæḍai

ཕ་ཙི་ཙིག་ལྷ / ཟླ / ཕ་ཙི་ཙི / ཆེ་ཅ / ཚུང་ཀུ / ངམ་ཀ / ངམ་ངན / ངམ་ངག / བདེ་ཅ / ངོག་ལག / ངག / ངག་ཅ / ཕ་ཁ / ཟླ / ཟླ / ཟ / ཟ / ཟ

ཕྱག་ཞུ་མི། noun
chak zhu mi

 september

sahakaāra

ཕྱག་ཞུ་མི / གློག་ས་རིམ་འབད་མི / རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་མི / ལས་རིགས་པར / ལས་རིགས / ཞིབ་རིགས

ཕྱག་ཞུ་འགྱོ་ནི། verb
chak zhu gyo ni

 september

samaňga

ཚ་རོགས་སྒེ་འགྱོ་ནི / ཕྱག་ཞུ་འགྱོ་ནི / ཕྱོགས་ལུ / སྒྲས་ཏེ / ཁ་ཕྲག་ལུ / ལུ / མཉམ་གཅིག་འགྱོ་ནི / ཚུན / ཚུན་ཚོད

ཕྱགས་མ། noun
chagsam

ba'ta

baiṭa

ཕྱགས་མ / ཁོར་མོ

ཕྱམ་ཕྱིམ། noun
cham chim

parana

paraṇa

ཚ་ཤས / ཆགས་དུམ / ཕྱམ་ཕྱིམ / དམ་ཏུམ / ངང་ཤའི / ཏ་དུམ / དུམ་ཐུ / ནན་ནས / སྒོར་ཚྱོག་ཅི། / ངའ / བཏོག་ནི

ཧཱ་ཝུ་ལཱ།
havaula

བམ་ཚན / ངཕ་ཤས / ཚ་ཤས / ཕྱམ་ཕྱིམ / དམ་ཏུམ / སྒོར་ཁ་ཀྱི་འཁྱབ་ཁྱེད / བཙོམ་ཐེ་ཁྱོད་ནི / ཏ་དུམ / འཕེལ་ཚོགས / འཕེལ་བ / ཏུམ་ཐུ / བགོ་ལྷས / བགོ་ནི / བགོ་བཤད / བགོ་བཤད་ཀྱད་ནི / ལྷས་ཤ / ལྷ་ལྷས / ཚང་ཁྱང་ / མཉམ་རྩལ་འབད་ནི / ངའ / ར་ངང་ལྷས / རྩལ་སྒྲོད་ནི / ས་ས་ར་འཕྱལ་ནི / ཐོང་ལྷགས / ཐོང་མ / ཐོང་ཚ / ཐོབ་ལྷས / འཁྱབ་ཐྲོན་འཁོག / ཚང / ཚོགས་ཏ / ཅོག་ཐེ / ཡོངས་ཐྲོགས / གཞན་ལྷ་ལྷས / ཁ / ཡ

ཕེཏཱ་ཏ་ཀཱ།
paetataka

ཚ་ཤས / ཆགས་དུམ / ཕྱམ་ཕྱིམ / དམ་ཏུམ / ཏ་དུམ / དུམ་ཐུ / སྒོར་ཚྱོག་ཅི། / ངའ / བཏོག་ནི

ཀཱ་ལཱ་ལ་ཀཱ།
kaælalaka

བམ་ཚན / ངཕ་ལྷས / ཚ་ཤས / ཆགས་དུམ / ཕྱམ་ཕྱིམ / དམ་ཏུམ / ཐྲོས་གར་ཀྱི་འཁྱབ་ཁྱེད / བཙོམ་ཐེ་ཁྱོད་ནི / ཏ་དུམ / དུམ་ཐུ / བགོ་ལྷས / བགོ་ནི / བགོ་བཤད / བགོ་བཤད་ཀྱད་ནི / སྒོར་ཚྱོག་ནི / ལྷ་ལྷས / ལྷ་ལྷས / ཚང་ཁྱང་ / མཉམ་རྩལ་འབད་ནི / ངའ / ར་ངང་ལྷས / རྩལ་སྒྲོད་ནི / ས་ས་ར་འཕྱལ་ནི / བཏོག་ནི / ཐོང་ལྷགས / ཐོང་ཚ / ཐོབ་ལྷས / འཁྱབ་ཐྲོན་འཁོག / ཚང / ཡོངས་ཐྲོགས / གཞན་ལྷ་ལྷས་ནི / འཁྱབ་ཐྲོན་འཁོག ཕྱོགས / ཡན་ལས / ཆ

པཾ་ཎུ
paṁgau

བམ་ཚན / ངཕ་ལྷས / ཚ་ཤས / ཕྱམ་ཕྱིམ / དམ་ཏུམ / ཐྲོས་གར་ཀྱི་འཁྱབ་ཁྱེད / བཙོམ་ཐེ་ཁྱོད་ནི / ཏ་དུམ / ངང་ཤ / ཏ་ཏ / ཐུ / ཐུ / ཐ / ངང / ལ / ནམ་ལས / ནས / ཉེ་འབདས / ཡིས / ཟུར་ཁ

ཌ་ནཱ་ཝཱི་མ
daænavaīma

བམ་ཚན / ངཕ་ལྷས / ཚ་ཤས / ཕྱམ་ཕྱིམ / དམ་ཏུམ / ཐྲོས་གར་ཀྱི་འཁྱབ་ཁྱེད / བཙོམ་ཐེ་ཁྱོད་ནི / ཏ་དུམ / ངང་ཤ / ཏ་ཏ / ཐུ / ཐ / ཐ / ཐ / ཐ / ཐ / ཐ / ཐ / ཐ / ཐ / ཐ / ཐ / ཐ / ཐ / ཐ / ངང / ལ / ནམ་ལས / ནས / ཉེ་འབདས / ཡིས / ཟུར་ཁ

ཕྱི་ཁ། noun
chi kha

ka'ae'ta'ra'ae

kaṣaetarayae

ཐོང་གསེལ / ཀུ་ཐྲོན / ཆུ་ལ་ཁ / ལྕང་ཤ / མི་སེར / ས་ཡོ / ས་ཁོངས / ས་གནས / གཡུས / ཁ་ཤ / ས་ཡོ ཆུ་ཚད / ཕྱི་ཁ / ལྷ་ས / ལྷ་ཁ / ས་ཁོངས / ས་ཞིང / ཚེད་ཐང / ཞིང / ཞིང་ཁ / ངང་ལས / ཐོང་ཐྲོན་ཀ་ཀ / ཐ / ཐ / ཐ / ཐ / ཐ / ཐ / ཐ / ཐ / ཐ / ཐ / ཐ / ཐ / ཐ / ཐ / ཐ / ཐ / ཐ / ཐ / ཐ

ཕྱི་མི།
noun

chi mi

ཨཡུ་ཏུ

amautau

ཨར་ཙི་རེ / ཆ་མ་སྟོམས་པའི / ཕྱི་རྒྱལ་གྱི / ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མི / ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་འཚེལ་བའི / ཕྱི་ཁའི / ཕྱི་མི / འཇོག་སོ་སི / གོ་འཛིན་ནས་ / རྒྱས་མེད་པའི / རྒྱས་མེདས / ཁ་གོ་མ་རྒྱགས་པའི / ཁ་ལས་སོ་སི / མ་འཚ་བ / མ་འཚ་བའི / མ་ཤེས་པའི / མི་གསར་པ / ནན་ཁྲོག་ལང་སི་སི / ངོ་མ་ཤེས་པའི་མི / ཤེས་འཛིན་ནས་ / སོ་སོའི / རྣགས་མ་མཐུན་པའི / ཡ་ཨང་ / དབེར་ན་ ༢ / ཚགས་ཅོག ཚམ་ཐུམ / དབེར་ན་ ༢ ཕ་ཏ

ཨཱཁཎཏཽཀ

āganatauka

ཆ་མེད་པའི / ཕྱི་རྒྱལ་གྱི / ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མི / ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་འཚེལ་བའི / ཕྱི་ཁའི / ཕྱི་མི / རྒྱས་མེད་པའི / རྒྱས་མེདས / ཁ་གོ་མ་རྒྱགས་པའི / ཁ་ལས་སོ་སི / སྨད་ཐུགས་མེད་པའི / མ་གོཿཕ / མ་ཤེས་པའི / མ་ཤེས་ / མི་གསར་པ / ངེས་པ་མེད་པའི / ངོ་མ་ཤེས་པའི / ངོ་མ་ཤེས་པའི་མི / ངོ་མ་ཤེས་ / ངོས་མ་བཟང་བའི / ངོས་བཟང་མེད་ / ཡོངས་གྲགས་མེད་པའི

ཌཻམཻཌཻ

daimaedai

ཕྱི་རྒྱལ་གྱི / ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མི / ཕྱིའ ི་རྒྱལ་ཁབ་དང་འཚེལ་བའི / ཕྱི་ཁའི / ཕྱི་མི / རྒྱས་མེད་པའི / རྒྱས་མེདས / ཁ་གོ་མ་རྒྱགས་པའི / ཁ་ལས་སོ་སི / མ་ཤེས་པའི / མི་གསར་པ / ངོ་མ་ཤེས་པའི་མི

ཝཻདཻཤ

vaidaeśa

ཕྱི་རྒྱལ་གྱི / ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མི / ཕྱིའ ི་རྒྱལ་ཁབ་དང་འཚེལ་བའི / ཕྱི་ཁའི / ཕྱི་མི / རྒྱས་མེད་པའི / རྒྱས་མེདས / ཁ་གོ་མ་རྒྱགས་པའི / ཁ་ལས་སོ་སི / མ་ཤེས་པའི / མི་གསར་པ / ངོ་མ་ཤེས་པའི་མི / ཁའིས་ཀྱེན་གཞན་གྱི་མི / ཁམས་གཞན་གྱི་མི / མ་འཚ་བའི / མ་ཤེས་པའི / གཡུས་གཞན་གྱི

ཕྱི་ཙམ་གྱི
adj

chi tsam gyi

ནཽཁཱུཪུ

naeāgaæṁbaurau

ཕྱི་ཁའི / ཕྱི་ཕར་ཙམ་གྱི / ཕྱི་ཙམ་གྱི / ཨིན་མ་བཟུམ / ཐོ་ཚུང་ / རབས་ཙམ་གྱི / གཏིང་མེདས

ཕྱི་འགྱུར
noun

chi gyur

ཝིཪཻདྷཏཱ

vairaeādhataā

ཕྱི་འགྱུར / ཁོག་ཕྱོགས / འགལ་བ / ཆོས་བཙོན / ཆོས་གཅིག / རྒྱབ་འགལ / རྒྱབ་འགལ་ཚོགས་པ / མི་མཐུན་པ / ནན་བཙོན་འབདཔ་ནི / ངོ་ཆོས / ངོ་ཆོས་འབདཔ་ནི

ཝིཪཻདྷཏཱཝཡ

vairaeādhataāvaya

ཕྱི་འགྱུར / ཁོག་ཕྱོགས / འགལ་བ / ཆོས་བཙོན / ཆོས་གཅིག / རྒྱབ་འགལ / རྒྱབ་འགལ་ཚོགས་པ / མི་མཐུན་པ / ནན་བཙོན་འབདཔ་ནི / ངོ་ཆོས / ངོ་ཆོས་འབདཔ་ནི

ཝིཪཎྡྷ

vairaudadha

ཕྱི་འགྱུར / ཁོག་ཕྱོགས་ལ / ངོན་ལ / འགལ་ཟླ / རྒྱབ་འགལ་དུ / ཁ་ཕར་དུ / ལོག་ལུ

ཝིཔཀཿཡ

vaipakaṣayae

ཆོས་བཙོན / ཆོས་གཅིག / རྒྱབ་འགལ / རྒྱབ་འགལ་འབདཔ་ནི / ནན་བཙོན་འབདཔ་ནི / ངོ་ཆོས / ངོ་ཆོས་འབདཔ་ནི / ཕྱི་འགྱུར / ཁོག་ཕྱོགས / འགལ་བ / རྒྱབ་འགལ / རྒྱབ་འགལ་ཚོགས་པ / མི་མཐུན་པ / ངོ་ཆོས

ཨཎ་ཧཱཡཎ

udaghaeāṣaṇa

ཕྱི་འགྱུར / ཁོག་ཕྱོགས / འགལ་བ / ཆོས་བཙོན / ཆོས་གཅིག / རྒྱབ་འགལ / རྒྱབ་འགལ་འབདཔ་ནི / ནན་བཙོན་འབདཔ་ནི / ངོ་ཆོས / ངོ་ཆོས་འབདཔ་ནི

ཝཻཪཱདཻ

vaæradai

ཕྱི་འགྱུར / འཛོལ་འཛོལ་ལམ / ཟླས་མ / ཟླས་མ / ཟླས་མའི / ཟླན་པ / ཐྲོན་ཙན / ལོག་པ / མི་བདེན་པ / གཏོང་ཐྲོན / ཉེས་པ

ཕྱི་འགྱུར་ལྷབ་པ
noun

chi gyur lap pa

ཨཏ་པཱ་ར་ཥ

utaparaāsaya

ཕྱི་འགྱུར་ལྷབ་པ / ཁ་ལས་པའི / ཐོར་བ་ཁྲག / མ་འཚལ་ཕ / གནས་ཙམ་ཅན / ཏ་མ་སི་སི

ཕྱི་འཚེལ་གྱི
adj

chi drel gyi

ཕི་ཏ

paiṭata

ཕྱིའི / ཕྱི་འཚེལ་གྱི / ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི / ཕྱི་ཁ་ལྷ / ཕྱི་ཁ་ལ / ཕྱི་ཁར / ཕྱི་ཁའི

ཕི་ཏ་ཥ་ཏ་ར

paiṭasatara

ཕྱིའི / ཕྱི་འཚེལ་གྱི / ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི / ཕྱི་ཁ་ལྷ / ཕྱི་ཁ་ལ / ཕྱི་ཁར / ཕྱི་ཁའི

ཨཱ་ཧཻ་ར

baāhaira

ཕྱིའི / ཕྱི་འཚེལ་གྱི / ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི / ཕྱི་ཁ་ལྷ / ཕྱི་ཁ་ལ / ཕྱི་ཁར / ཕྱི་ཁའི

ཕྱི་རུ
noun

chi ru

ཞ་ཝ་ས

savasa

ཞ་ཝ་ས

savasa

ཕྱི་རུའི་ཏོ
noun

chi rü to

མཾ་ག་ལ་ཡ་ཡ

maṁgalayaya

ཕྱི་རུའི་ཏོ / ཚོགས / ཚོགས་ཐོན

ཕྱི་རྒྱལ་གྱི
adj

chi gyel gyi

ཨཱཁཎཏཽཀ

āganatauka

ཆ་མེད་པའི / ཕྱི་རྒྱལ་གྱི / ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མི / ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་འཚེལ་བའི / ཕྱི་ཁའི / ཕྱི་མི / རྒྱས་མེད་པའི / རྒྱས་མེདས / ཁ་གོ་མ་རྒྱགས་པའི / ཁ་ལས་སོ་སི / ཤ་ཙ་ཐུགས་མེད་པའི / མ་ཤ་ཕ / མ་ཤེས་པའི / མ་ཤེས་ / མི་གསར་པ / ངེས་པ་མེད་པའི / ངོ་མ་ཤེས་པའི / ངོ་མ་ཤེས་པའི་མི / ངོ་མ་ཤེས་ / ངོས་མ་བཟང་བའི / ངོས་བཟང་མེད་ / ཡོངས་གྲགས་མེད་པའི

ཌཻམཻཌཻ

daimaedai

ཕྱི་རྒྱལ་གྱི / ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མི / ཕྱིའ ི་རྒྱལ་ཁབ་དང་འཚེལ་བའི / ཕྱི་ཁའི / ཕྱི་མི / རྒྱས་མེད་པའི / རྒྱས་མེདས / ཁ་གོ་མ་རྒྱགས་པའི / ཁ་ལས་སོ་སི / མ་ཤེས་པའི / མི་གསར་པ / ངོ་མ་ཤེས་པའི་མི

ཝཻདཻཤ

vaidaeśa

ཕྱི་རྒྱལ་གྱི / ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མི / ཕྱིའ ི་རྒྱལ་ཁབ་དང་འཚེལ་བའི / ཕྱི་ཁའི / ཕྱི་མི / རྒྱས་མེད་པའི / རྒྱས་མེདས / ཁ་གོ་མ་རྒྱགས་པའི / ཁ་ལས་སོ་སི / མ་ཤེས་པའི / མི་གསར་པ / ངོ་མ་ཤེས་པའི་མི

ཨཡུ་ཏུ

amautau

ཨར་ཙི་རེ / ཆ་མ་སྟོམས་པའི / ཕྱི་རྒྱལ་གྱི / ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མི / ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་འཚེལ་བའི / ཕྱི་ཁའི / ཕྱི་མི / འཇོག་སོ་སི / གོ་འཛིན་ནས་ / རྒྱས་མེད་པའི / རྒྱས་མེདས / ཁ་གོ་མ་རྒྱགས་པའི / ཁ་ལས་སོ་སི / མ་འཚ་བ / མ་འཚ་བའི / མ་ཤེས་པའི / མི་གསར་པ / ནན་ཁྲོག་ལང་སི་སི / ངོ་ཆོས / ངོ་ཆོས་འབདཔ་ནི / ངོ་ཆོ / ངོ་ཆ / ངོ་ཆ / ངོ་ཆ

སྤྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་འཛེལ་བའི། *adj*

chi gyel khap dang drelwé

ආගන්තුක

āganatauka

ཚ་མེད་པའི / སྤྱི་རྒྱལ་གྱི / སྤྱི་རྒྱལ་གྱི་མི / ཕྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་འཛེལ་བའི / སྤྱི་ཁབ / ཕྱི་མི / རྒྱལ་མེད་པའི / རྒྱལ་མེད་པ / ཇ་ཡོ་མ་ཏ།ཡ་གསལ་པ་ཁ / ཇ་ཡ་ཁ / ཡ་ཁ / ཡ་ཡོཾ / མ་ཤེས་པའི / མ་ཤེས་ / མི་གསར་པ / ངེས་པ་མེད་པའི / ངོ་མ་ཤེས་པའི / ངོ་མ་ཤེས་པའི་མི / ངོ་མ་ཤེས་ / ངོས་མ་བཟུང་བའི / ངོས་བཟུང་མེད་ / ཡོངས་གྲགས་མེད་པའི

දිමේදි

daimaedai

ཕྱི་རྒྱལ་གྱི / ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མི / ཕྱི་ཁ ི་རྒྱལ་ཁབ་དང་འཛེལ་བའི / ཕྱི་ཁའི / ཕྱི་མི / རྒྱལ་མེད་པའི / རྒྱལ་མེད་ / ཇ་ཡ་ཁ།ཡ་ཁ / ཡ་ལས་སེ་ས / མ་ཤེས་པའི / མི་གསར་ / ངོ་མ་ཤེས་པའི་མི

විදේශ

vaidaeśa

ཕྱི་རྒྱལ་གྱི / ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མི / ཕྱི་ཁ ི་རྒྱལ་ཁབ་དང་འཛེལ་བའི / ཕྱི་ཁའི / ཕྱི་མི / རྒྱལ་མེད་པའི / རྒྱལ་མེད་ / འཇིག་རྟེན་གཞན་གྱི་མི / ཁམས་གཞན་གྱི་མི / མ་འདྲ་བའི / མ་ཤེས་པའི / གཡུས་གཞན་གྱི

අමුතු

amautau

ཨ་ཙོ་རེ / ཚ་མ་སྨོས་པའི / ཕྱི་རྒྱལ་གྱི / ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མི / ཕྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་འཛེལ་བའི / ཕྱི་ཁའི / ཕྱི་མི / འཛོག་སེ་སེ / ཁོ་འདོད་ཅན / རྒྱལ་མེད་ / རྒྱལ་མེད་ / ཇ་ཡ་ཁ།ཡ་ཁ / ཡ་ལས་སེ་ས / ཡ་འདྲ་བ / ཡ་འདྲ་བའི / ཡ་ཤེས་པའི / མི་གསར་ / ཆུ་མ་རྟོག་ལང་སེ་ས / ངོ་མ་ཤེས་པའི་མི / ཤེས་འདོད་ཅན / ས་ས་ཁི / རྒྱགས་མ་མཐུན་པའི / ཡ་ཨང་ / དཔེར་ན་ ། / ཙམ་ཙོག ཙམ་ལྟོག / དཔེར་ན་ ། ཚ་ཀ

ཕྱི་ནས་ལག

chir tön

noun

ퟳퟳퟳ

paradaraśanaya

ཕྱི་ར་སྟོན་ / བར་སྟོན་ནི / འགྲེམས་སྟོན་ / འགྲེམས་སྟོན་འབད་པ / འགྲེམས་སྟོན་འབད་ནི / ལྷང་ལས་སྟོན་ནི / ལམ་སྟོན་ནི / བོང་ནི / དཔལ་ནི / གསལ་ལ་སྟོན་ / གསལ་ལ་སྟོན་འབད་ནི / སྟོན་ནི / མཐོང་ཚུགས་ནི / བཀྲམ་སྟོན

පෙන්වන්න

paenavanana

ퟳퟳퟳ

paeāhaeāsata

ퟳퟳퟳ

śakataimata

ퟳퟳퟳ

bahaula

ퟳퟳퟳ

balavata

ퟳퟳퟳ

balasamapanana

ퟳퟳퟳ

ཕྱ་ཀ

chu gu

noun

ퟳퟳퟳ

ḷadarau

ퟳퟳퟳ

darauvana

ퟳퟳퟳ

ḷamaā

ퟳퟳퟳ

ཕྱུག་ཆེན

chuk chen

noun

කෝටිපති

kaeāṭaipatai

ퟳퟳퟳ

ཕྱི་ནས

chi su

adv

පසුව

pasauva

ퟳퟳퟳ

esae

ퟳퟳퟳ

ཕྱུགས

chugpo

adj

ධනවත්

dhanavata

ퟳퟳퟳ

paeāhaeāsata

ퟳퟳퟳ

śakataimata

ퟳퟳퟳ

bahaula

ퟳퟳퟳ

balavata

ퟳퟳퟳ

balasamapanana

ퟳퟳퟳ

ཕྱ་ནི

ché ni

verb

විවෘතව

vaivaṛtava

ퟳퟳퟳ

vaivaṛta

ퟳퟳퟳ

ཕྱ་ཨ

ché ma

adj

සිහින්

saihaina

ퟳퟳퟳ

saiyauma

ퟳퟳퟳ

aṁśau

ퟳퟳퟳ

දඩ

daḍa

ퟳퟳퟳ

කෙට්ටු

kaeṭaṭau

ퟳퟳퟳ

ཕྱ་འཕགས་མི

ché tak mi

noun

මිලර්

mailara

ퟳퟳퟳ

ཕྱ་ཀ ཕྱ

ché ka ché

noun

අඩක්

aḍaka

අර්ධ

aradha

භාගය

bhaāgaya

ퟳퟳퟳ

ཕྱ་ཀམ

ché tram

noun

මුදල්

maudala

ퟳퟳퟳ

ཕྱ་ལ

chem la

noun

සමනළ

samanaḷa

ퟳퟳퟳ

ཕྱ་ལ་ཁུ་ཚལ

chem la chu tsel

noun

සමනළ

samanaḷa

ퟳퟳퟳ

ཕྱ་ལ་འབུབ

chem la bupa

noun

කැටපිලර්

kaeṭapailara

ퟳퟳퟳ

ཕྱོགས། *noun*

chok

මුවදොර

mauvadaeāra

ཕྱོགས། / གཡོང་ / གཡོང་གི་རྒྱམ་འགྱུར / གཡོང་ངོས། / ཐྲད / ཐྲད་ངོ་རིས། / རྒྱམ་པ / ངོས། / བཞིན་རས

පරදේශයේ

paradaeśayae

ཕྱི་ཁ / ཕྱོགས། / ཐོང་གསེས / རྒྱ་ཁྱོན / རྒྱལ་ཁབ། / རྐེད་རབས། / ལྷ་ས / ལྷ་གཞི / ཐྲིང་ / ལྲང་ཕྱོགས། / ལྲང་པ / མི་སེར / མངའ་ཐུ / མངའ་ཁོངས། / ཤ་ཡུས / ས / ས་གོ / ས་ཁོངས། / ས་གནས། / ས་གཞི / ས་ཞིང་ / མཐའ་ཟུར / ཇེང་ཐང་ / གཡུས / གཞི་ངོན / ཞིང་ / ཞིང་ཁ / ལྟར་ཐག / ཐག་ཅིག / ཐུ་ཡ་ཐག / ཐ / ས་ཀོ / ས་ཁོངས། / ས་གནས། / ས་ཁྱེ / ས་ཞིང་ / མཐའ་ཟུར / ཇེང་ཐང་ / གཡུས / ཁ / ཁ / ཁ

ཀུ་ཌཱ
kauḍaā

ཞ་ཙེ་ཅིག་སྒེ / ཆུང་ཀུ / ངོན་ཆུང་གི / ཐུ་གཡར་བས་ཌཱ་བ / བསྒྲས་བསྒྲས / བསྒྲས་པའི / བསྒྲས་ཚོག / ངས་ཡུན་ཐུང་ཀུ / ངམ་ཐ་ཅིག་སྒེ / གཡ་མེ་ཆ་བའི / གཡ་གཅད་ཆུང་ཀུའི / གཡ་གཅད་ཆུང་བའི / དགོན་ངན་གསལ / མགོན་ཆ / མ་ལང་བར / ཁུང་ཁུང་ / ཁུང་གི་ཅིག་སྒེ / ཁུང་བ / སེམས་ཆུང་ / ཐག་ཐུང་ཀུ / མཐོ་ཚད་ཐུང་ཀུ / ཐ་བ / ཙ་ཆུང་བའི / ཚབས་ཆུང་གི / ཐུང་ཀུ / དབྱགས་མ་ལང་མ / དབྱགས་ཐག་ཐུང་ཀུ / བསྒྲས་ཚོག ངན་ཐུང་ཀུ

ཁི་ཊི་ལཱ
laiṭala

ཞ་ཙེ་ཅིག་སྒེ / ཆུང་ཀུ / ངམ་ཐ་ཅིག་སྒེ / ཁུང་ཁུང་ / ཁུང་གི་ཅིག་སྒེ / ཐ་བ

ཞི་ཧི་ན
saihaina

ཐུ་ལྷེས་ལྷེས / ཐུ་སེ་ས / ཐ་ཆ / ཆུང་ཀུ / ངམ་ཐ / ཐུ་ཚེ་ཆེ / འཐུང་ལུང་མེད་པའི / ཁ་མེད་ལ་ལེ་མེད / ལ་ས་ཞི / ཐོ་ལོ་ལས་ཆུང་བའི / ཁལ་ཐ་ས་ཞི / ཁམ་ཐ་ཆུང་ / ཐལ་ཐོག་ཀོ / ཁམ་ཆུང་ / ཐལ་ཐོག་ཀོ / ཅེས་ཁགས / ཤུགས་མེད་པ / ཐ་ལ / ཞན་འགོག

ཐ་མཐོང་ཤེལ *noun*
tra tong shel

ཨན་བཻཀ་ཥཡ
anavaīkaṣaya

ཐ་མཐོང་ཤེལ / ཐ་ཀཆུགས་མཐོང་ཤེལ

ཐ་རབས་ནད་འབུས *noun*
tra rap né bupa

ཛཻཙཱ་རཡ
vaairasaya

ཐྲོག་རིག་ནད་ཡཱས / ནད་འབུས་པ ཨ་མི་ལུ་བརྟན་ཏེ་ཐུང་བའི་ནད་གཞི / ཐ་རབས་ནད་འབུས

ཐ་སྲིན *noun*
tra sin

ཝཻཥཻ་ཛཱ
vaiṣabaīja

ཐུང་མ / ནད་འབུས / སོན་ཁ / ཐ་སྲིན

ཐ་ཀ་དོ་ཀ་མིག་སེར *noun*
trak dok mik ser

ཱི་ར་ཥ་യാവ
īraṣayaāva

ཐང་ཏང་ཏ *adj*
trang tang ta

ས་ཌཱ་ས
saudausau

འབབ་ཞིག / བར་ཚད་མེད་པའི / ཆ་འཛོག་ཅན / ཅིག་རང་ / ཐུགས་ཐུག / ཐུགས་ཐུག་ཅན / ཐུགས་པ / ངལ་ཀ / ངལ་ཀ་རང་ / བདེན / བདེན་པ / འདི་རང་ / ངང་པོ / ངང་པོ / ངང་པོར་ / འཛོལ་མེད / ཐུ་མཚན་ལྡན་པའི / ཐུན་ཚད་ཀྱི་ཁ / ཁ་ཕ / ལ་ལ / ཡེགས་ཤོམ / ངེས་བདེན / ངོ་མ / ནུས་པ / ཧོག་བདག་ཡོངས་པའི / ཧོག་ལྡན / ཧོག་པ / ཧོག་ཤིང་ཁཚམས་པའི / རན་པ / རན་ཏོག་ཏོ / ཐང་ཀར / ཏཱ་ཏ / ཐོག་ཏུ / ཐོག་ཏུ / ཐོག་དབང

ནིཝཻ་ཪ་ཌཻ
naivaæradai

འབབ་ཞིག / བར་ཚད་མེད་པའི / ཅིག་རང་ / བཅོ་ཁ / བཅོ་ཁ་ཐུབ་ནི / ཏ་ལྷ / ཏ་ལྷ་རང་ / དཀའ་དཔྱད་ཐུབ་ནི / དཀའ་བཅོས / དཀའ་བཅོས་འབབ་ནི / གང་ཏོག་ཏོ / གདེན / གདེན་པ / འདི་རང་ / ངང་པོ / ངང་པོ / ངང་པོར་ / འཛོལ་མེད / ཐུ་མཚན་ལྡན་པའི / ཐུན་ཚད་ཀྱི་ཁ / ཁ་ཕ / ལ་ལ / ཡེགས་ཤོམ / ངེས་བདེན / ངོ་མ / ནུས་པ / ཧོག་ལྡན / ཧོག་ཤིང་ཁཚམས་པའི / ཧོག་ལྡན / ཧོག་ཏ / ཐོག་ཏ / ཐ་ཡཱ་ལ / ཏ་ལ / ཏ་ལ་ཏོ / ཐང་ཀ / ཐ་ཡ / ཐ་ཡ / ཐ་ཡ

བཀག་ཆ་མི་འབད་ནི *verb*

kak cha mi bé ni

විවෘත

vaivaṛta

ཕྱི་ནི / འགོ་འཕྲེད་འབད་ནི / འགོ་བཙུགས་ནི / བརྒྱུ་ནི / བཀག་ཆ་མི་འབད་ནི / ཁ་ཕྱི་ནི / མི་བཀག་ནི

විවෘතව

vaivaṛtava

ཕྱི་ནི / འགོ་འཕྲེད་འབད་ནི / འགོ་བཙུགས་ནི / བརྒྱུ་ནི / བཀག་ཆ་མི་འབད་ནི / ཁ་ཕྱི་ནི / མི་བཀག་ནི

བཀག་ཆ་མེད་པ *adj*

kak cha medpa

නිදහස්

naidahasa

དཔལ་དབང་ / རྒྱལ་ནི / བཀག་ཆ་མེད་པ / རང་བཙན / རང་དབང་ / ཐར་གྱོལ / ཐར་ནི / ཡང་ནི

བཀག་ཆས *noun*

kak ché

තිරිංග

tairaiṁga

བཀག་ཐབས *noun*

kak tap

වලක්වා

valakavaā

བཚོག་ཐབས / བཀག་དམ / བཀག་ཐབས

වැළැක්වීමේ

vaæḷaækavaīmae

བཚོག་ཐབས / བཀག་དམ / བཀག་ཐབས

བཀག་ཐབས་མེད་པའི *adj*

kak tap mé pé

අපේරනිහත

aparataihata

བཀག་མ་ཟུགས་པ / བཀག་ཐབས་མེད་པའི / ཐུང་མ་ཟུགས་པ / ཐུང་མ་ཟུགས་པའི / བཞག་མ་ཟུགས་པ

བཀག་དམ *noun*

kak dam

තහනම්

tahanama

འབད་མི་སྟེར་ནི / སྒོ་བཙུམ / བཀག་དམ / བཀག་དམ་འབད་ནི / བཀག་དམ་ཆུབ་ནི / བཀག་ཁག་གཡུས / བཀག་ཆུབ་ནི / བཀག་ཏེ / མ་ཆོག་པ

බැන්

baæna

འབད་མི་སྟེར་ནི / སྒོ་བཙུམ / བཀག་དམ / བཀག་དམ་འབད་ནི / བཀག་དམ་ཆུབ་ནི / བཀག་ཆུབ་ནི / བཀག་ནི

වලක්වා

valakavaā

བཚོག་ཐབས / བཀག་དམ / བཀག་ཐབས

වැළැක්වීමේ

vaæḷaækavaīmae

བཚོག་ཐབས / བཀག་དམ / བཀག་ཐབས

བཀག་དམ་འབད་ནི *verb*

kak dam bé ni

තහනම්

tahanama

འབད་མི་སྟེར་ནི / སྒོ་བཙུམ / བཀག་དམ / བཀག་དམ་འབད་ནི / བཀག་དམ་ཆུབ་ནི / བཀག་ཁག་གཡུས / བཀག་ཆུབ་ནི / བཀག་ནི / མ་ཆོག་པ

බැන්

baæna

འབད་མི་སྟེར་ནི / སྒོ་བཙུམ / བཀག་དམ / བཀག་དམ་འབད་ནི / བཀག་དམ་ཆུབ་ནི / བཀག་ཆུབ་ནི / བཀག་ནི

བཀག་དམ་ཆུབ་ནི *verb*

kak dam kyap ni

බැන්

baæna

འབད་མི་སྟེར་ནི / སྒོ་བཙུམ / བཀག་དམ / བཀག་དམ་འབད་ནི / བཀག་དམ་ཆུབ་ནི / བཀག་ཆུབ་ནི / བཀག་ནི

තහනම්

tahanama

འབད་མི་སྟེར་ནི / སྒོ་བཙུམ / བཀག་དམ / བཀག་དམ་འབད་ནི / བཀག་དམ་ཆུབ་ནི / བཀག་ཁག་གཡུས / བཀག་ཆུབ་ནི / བཀག་ནི / མ་ཆོག་པ

བཀག་ནི *verb*

kak ni

නතර

natara

ཚད་ནི / ཐོར་ནི / ཆུན་ཚད་ནི / མཐུག་བསྡུ་ནི / བཀག་ནི / བཀག་བཞག་ནི / ལུ་མི་འབད་ནི / འཕྲལ་ཆས་ལྟ་བུ / མཚམས་འཛིན་འབད་ནི

පහරක්

paharaka

དྲག་ནི / དྲང་ནི / བརྡུང་ནི / འཛེམ་ནི / ཐོང་ཁྱད / བཀག་ནི / བློག་པ་འགེལ་ནི / ལྟས་བསོར་ནི / ཁམ་གཏང་ནི / ཐང་ནི / འཕྲུ་ནི / འཕྲལ་ནི / ཁང་ས་ནི / གསང་བ་བདུན་ནི / ཚེལ་ནི / དབྱུག་ནི / གཟན་ནི

සුරකින්න

saurakainana

སྒོ་བཟེད / དགྱེ་ལེ / ཆུལ་ཁྲགས / བཀག་ནི / བཙལ་ནི / ཉེན་སྒྲོག / ཉེན་སྒྲོག / ཉེན་སྒྲོག་འབད་ནི / ཉེན་བྱང་འབད་ནི / ཉེན་ཤུལ / ཐོག་ཟླུགས / ཐོག་ཟླུགས་འབད་ནི / བཙལ་ནི / ཐུང་ར / ཁྲིམས་ལྡང་འགག་པའི་཮་ཆུན / ཚུར་མཁོ་གསོལ་ར / མཚོན་ལྡན

නවත්වනවා

navatavanavaā

ཚད་ནི / ཐོར་ནི / ཆུན་ཚད་ནི / མཐུག་བསྡུ་ནི / བཀག་ནི / བཀག་བཞག་ནི / ལུ་མི་འབད་ནི / འཕྲལ་ཆས་ལྟ་བུ / མཚམས་འཛིན་འགག་འབད་ནི

වැළැක්වීම

vaæḷaækavaīma

བར་ཚད་ཆུབ་ནི / བཀག་ནི / ཐོན་འགོག་འབད་ནི

මුදවාගැනීමේ

maudavaāgaænaīmae

སྒོ་བཟེད / དགྱེ་ལེ / ཆུལ་ཁྲགས / བཀག་ནི / བཙལ་ནི / ཉེན་སྒྲོག / ཉེན་སྒྲོག / ཉེན་སྒྲོག་འབད་ནི / ཉེན་བྱང་འབད་ནི / ཉེན་ཤུལ / ཐོག་ཟླུགས / ཐོག་ཟླུགས་འབད་ནི / བཙལ་ནི / ཐུང་ར / ཁྲིམས་ལྡང་འགག་པའི་཮་ཆུན / ཚུར་མཁོ་གསོལ་ར / མཚོན་ལྡན

බැන්

baæna

འབད་མི་སྟེར་ནི / སྒོ་བཙུམ / བཀག་དམ / བཀག་དམ་འབད་ནི / བཀག་དམ་ཆུབ་ནི / བཀག་ཆུབ་ནི / བཀག་ནི

තහනම්

tahanama

འབད་མི་སྟེར་ནི / སྒོ་བཙུམ / བཀག་དམ / བཀག་དམ་འབད་ནི / བཀག་དམ་ཆུབ་ནི / བཀག་ཁག་གཡུས / བཀག་ཆུབ་ནི / བཀག་ནི / མ་ཆོག་པ

ටෙස්ට්

*ṭaesaṭa

འབད་བརྒྱ་ནི / འབད་ཕྱ་བ / འབད་ཆོས / དཔྱད་ཞིབ / ཆོས་ཟླུགས / ཆོས་ཟླུགས་ལེན་ནི / དམ་འཛིན་འབད་ནི / བདེན་ཤུར་ནི / དོ་འགན / འཛི་དཔྱད་འབད་ནི / འཛི་ཆོས / འགྱེལ་འགལ་ནི / ཁོམས་ལྡང་ / ཆུལ་ཁྲགས / ཁོ་བཏབ / ནང་བརྟག / དཔེ་ལན་ནི / ནོམ་གཅན / ཀུ་ཤུ / ཤེས་ཡོན / ཁ་ཏོག / ནང་ཁ / ཁ / ཤུ / ཤ / ཤ / ཤ

བཀག་བཞག་ནི། *verb*

kak zhak ni

নতর

natara

ཚད་ནི། / ཕྱོད་ནི། / རྒྱན་ཚད་ནི། / མཇུག་བསྡུ་ནི། / བཀག་ནི། / བཀག་བཞག་ནི། / ལྷ་མི་འབད་ནི། / འཕྲལ་ཆས་ཕྱུག / མཚམས་འཛིན་འབད་ནི།

ബെഹുറ

baæhaæra

གྲས་ལས་བཏོན་ནི། / བཀག་བཞག་ནི། / ཟུར་ལར་བཏོན་ནི།

নවত্বনবা

navatavanavaā

ཚད་ནི། / ཕྱོད་ནི། / རྒྱན་ཚད་ནི། / མཇུག་བསྡུ་ནི། / བཀག་ནི། / བཀག་བཞག་ནི། / ལྷ་མི་འབད་ནི། / འཕྲལ་ཆས་ཕྱུག / མཚམས་འཛིན་འབད་ནི།

བཀག་མ་རྩུགས་པ། *adj*

kak ma tsuk pa

අපරතිහත

aparataihata

བཀག་མ་རྩུགས་པ། / བཀག་ཐབས་མེད་པའི། / ཐུང་མ་རྩུགས་པ། / ཐུང་མ་རྩུགས་པའི། / བཞག་མ་རྩུགས་པ

བཀག་འཛིན་འབད་ནི། *verb*

kak dzin bé ni

පාලන

paālana

ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ནི། / བཙན་དོན་ལེན་ནི། / དམ་འཛིན་འབད་ནི། / འཕྲི་ངལ་འབད་ནི། / བཀག་འཛིན་འབད་ནི། / རང་རྩུགས་བཟུང་ནི། / ཚུ་རྐྱེ་འབད་ནི། / བརྒྱ་ངལ་འབད་ནི། / ཚད་བཟུང་ནི། / ཚོད་བཟུང་ནི། / དབང་བཟུང་ནི། / ཞིབ་འཛིན་འབད་ནི།

අධීක්ෂණය

adhaīkaṣaṇaya

དམ་འཛིན་འབད་ནི། / ཐུ་ཚ། / བཀག་འཛིན་འབད་ནི། / རང་རྩུགས་བཟུང་ནི། / གསས་ཁྱབ། / གསང་ཚ། / ཚད་བཟུང་ནི། / ཚོད་བཟུང་ནི། / དབང་བཟུང་ནི།

පරීක්ෂා

paraīkaṣaā

ཆོས་རྒྱུགས / ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ནི། / དམ་འཛིན་འབད་ནི། / འཕྲི་ངལ་འབད་ནི། / འགྲེས་འགྲལ་འབད་ནི། / རྒྱུགས / བཀག་འཛིན་འབད་ནི། / བཀག་ནི། / རང་བརྒྱ / ནོན་ལྟ་ནི། / ཁྱད་ཕྱུགས་ཀྱི་ཚད་ཚ། / ཁྱབ་ཁྱོན་འབད་ནི། / རང་རྩུགས་བཟུང་ནི། / གསར་འཚོལ་འབད་ནི། / བརྒྱ་ངལ་འབད་ནི། / ཚད་བཟུང་ནི། / ཚོད་ཚ། / ཚོད་བཟུང་ནི། / འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི། / དབང་བཟུང་ནི། / ཞིབ་ངལ། / ཞིབ་ངལ་འབད་ནི། / ཞིབ་འཛིན་འབད་ནི། / ཚད་བརྒྱ་བརྒྱ་ཁྱད

བཀག་ཀྱབ་ནི། *verb*

kak kyap ni

බැන්

baæna

འབད་མི་ཚེར་ནི། / ཟློ་བཚམ། / བཀག་དམ། / བཀག་དམ་འབད་ནི། / བཀག་དམ་ཀྱབ་ནི། / བཀག་ཀྱབ་ནི། / བཀག་ནི།

තහනම්

tahanama

འབད་མི་ཚེར་ནི། / ཟློ་བཚམ། / བཀག་དམ། / བཀག་དམ་འབད་ནི། / བཀག་དམ་ཀྱབ་ནི། / བཀག་བཀགས། / བཀག་ཀྱབ་ནི། / བཀག་ནི། / མ་ཆོགས

བཀག་སྲུང་ *noun*

kak sung

ප්‍රතිශක්තිය

parataiśakataiya

བཀག་སྲུང་ / ཐུབ་ནུས

བཀང་ནི། *verb*

kang ni

පිරවීම

pairavaīma

གང་ནི། / བཀང་ནི། / ཆུག་ནི། / བསལ་ནི།

བཀབ་གཟན། *noun*

kap zen

සාලු

saālau

བཀབ་རས / བཀབ་གཟན / ཐོན་བཀབ

བཀབ་ནི། *verb*

kap ni

ආවරණය

āvaraṇaya

ཐུ་ནི། / འགྲོ་འགྱལ་འབད་ནི། / གང་ནི། / འགོས་ནི། / ཁྱད་ཐུང་འབད་ནི། / འགྲོ་ནི། / བཀབ་ནི། / ཁབ་ཏོ། / ཁྱབ་ནི། / ལང་ནི། / ལངས་ཐེ་ཕྱིན་ནི། / ཐོན་ནི། / ཐུལ་ནི། / ཚད་ནི། / ཚབ་ཐེ་འབད་ནི། / ཚུད་ནི།

བཀབ་རས། *noun*

kap ré

සාලු

saālau

བཀབ་རས / བཀབ་གཟན / ཐོན་བཀབ

བཀའ *noun*

ka

අනුක්‌රමය

anaukaramaya

ཐྲིག / གོ་རིམ / གོ་རིམ་བཐྲིག་ནི། / རྒྱུན་རིམ / བཀའ / བཀའ་རྒྱ / བཀའ་རྒྱ་གནང་ནི། / བཀའ་གནང་ནི། / མཁོ་མངག / བཀོད་རྒྱ / མངག་ཆ / རིམ་པ / ཚུལ་ལྡན

අනුපිළිවෙල

anaupaiḷaivaela

ཐྲིག / གོ་རིམ / གོ་རིམ་བཐྲིག་ནི། / རྒྱུན་རིམ / བཀའ / བཀའ་རྒྱ / བཀའ་རྒྱ་གནང་ནི། / བཀའ་གནང་ནི། / མཁོ་མངག / བཀོད་རྒྱ / མངག་ཆ / རིམ་པ / ཚུལ་ལྡན

සාමය

saāmaya

བར་ལེ / བར་འཛིས / བར་ཟས / ཐྲིག / གོ་རིམ / གོ་རིམ་བཐྲིག་ནི། / བཀའ / བཀའ་རྒྱ / བཀའ་རྒྱ་གནང་ནི། / བཀའ་གནང་ནི། / མཁོ་མངག / ཁུ་ལེམ་ས། / བཀོད་རྒྱ / བཀོད་རྒྱ་ཕྱིན་ནི། / ཐྲིད་ཀྱས / དམག་ཐེ / མངག་ཆ / ཤེས་ཡོན། / མཚོང་གསལ་ཆེ་ནི། / འཚོབ་འོས་ལྡན་ནི། / ཏབ་ཚུར / ཏབ་ཚད་ཡོད་ནི།

བཀའ་ནང་ནི། *verb*

ka nang ni

විධානය

vaidhaānaya

བཀའ་ལྷོམ / བཀའ་རྒྱ / བཀའ་རྒྱ་གནང་ནི། / བཀའ་ལྷོད / བཀའ་གནང་ནི། / བཀོད་རྒྱ / བཀོད་རྒྱ་ཕྱིན་ནི། / དམག་ཐེ / ཤེས་ཡོན། / མཚོང་གསལ་ཆེ་ནི། / འཚོབ་འོས་ལྡན་ནི། / ཏབ་ཚུར / ཏབ་ཚད་ཡོད་ནི།

සාමය

saāmaya

བར་ལེ / བར་འཛིས / བར་ཟས / ཐྲིག / གོ་རིམ / གོ་རིམ་བཐྲིག་ནི། / བཀའ / བཀའ་རྒྱ / བཀའ་རྒྱ་གནང་ནི། / བཀའ་གནང་ནི། / མཁོ་མངག / ཁུ་ལེམ་ས། / བཀོད་རྒྱ / བཀོད་རྒྱ་ཕྱིན་ནི། / ཐྲིད་ཀྱས / དམག་ཐེ / མངག་ཆ / ཤེས་ཡོན། / མཚོང་གསལ་ཆེ་ནི། / འཚོབ་འོས་ལྡན་ནི། / ཏབ་ཚུར / ཏབ་ཚད་ཡོད་ནི།

ආඥාවකි

āgnaāvaka

བཀའ་རྒྱ / བཀའ་རྒྱ་གནང་ནི། / བཀའ་གནང་ནི། / བཀོད་རྒྱ / བཀོད་རྒྱ་ཕྱིན་ནི། / དམག་ཐེ / ཤེས་ཡོན། / མཚོང་གསལ་ཆེ་ནི། / འཚོབ་འོས་ལྡན་ནི། / ཏབ་ཚུར / ཏབ་ཚད་ཡོད་ནི།

අනුපිළිවෙල

anaupaiḷaivaela

ཐྲིག / གོ་རིམ / གོ་རིམ་བཐྲིག་ནི། / རྒྱུན་རིམ / བཀའ / བཀའ་རྒྱ / བཀའ་རྒྱ་གནང་ནི། / བཀའ་གནང་ནི། / མཁོ་མངག / བཀོད་རྒྱ / མངག་ཆ / རིམ་པ / ཚུལ་ལྡན

අණ

aṇa

ཐེལ་ལས / བཀའ་ལྷོམ / བཀའ་རྒྱ / བཀའ་རྒྱ་གནང་ནི། / བཀའ་ལྷོད / བཀའ་གནང་ནི། / བཀོད་རྒྱ / བཀོད་རྒྱ་ཕྱིན་ནི། / ཐལ་འཕྲི / དམག་ཐེ / དཔོད་འཕྲི / ཤེས་ཡོན། / མཚོང་གསལ་ཆེ་ནི། / འཚོབ་འོས་ལྡན་ནི། / ཏབ་ཚུར / ཏབ་ཚད་ཡོད་ནི།

අනුක්‌රමය

anaukaramaya

ཐྲིག / གོ་རིམ / གོ་རིམ་བཐྲིག་ནི། / རྒྱུན་རིམ / བཀའ / བཀའ་རྒྱ / བཀའ་རྒྱ་གནང་ནི། / བཀའ་གནང་ནི། / མཁོ་མངག / བཀོད་རྒྱ / མངག་ཆ / རིམ་པ / ཚུལ་ལྡན

ආඥාව

āgnaāva

བཀའ་ལྷོམ / བཀའ་རྒྱ / བཀའ་རྒྱ་གནང་ནི། / བཀའ་ལྷོད / བཀའ་གནང་ནི། / བཀོད་རྒྱ / བཀོད་རྒྱ་ཕྱིན་ནི། / དམག་ཐེ / ཤེས་ཡོན། / མཚོང་གསལ་ཆེ་ནི། / འཚོབ་འོས་ལྡན་ནི། / ཏབ་ཚུར / ཏབ་ཚད་ཡོད་ནི།

བཀའ་གྲོལ། *noun*

ka dröl

අනුමැතිය

anaumaætaiya

བཀའ་གྲོལ / གནང་བ / ངོས་ལེན

බලපත්‌ර

balapatara

ཆོག་གྲོལ / བཀའ་གྲོལ / གནང་བ

བཀའ་ཚད། *noun*

ka ché

විනිශ්චය

vainaiśacaya

དཔྱད་ཐུ / བཀའ་ཚད / བསམ་དཔྱད / འཁྱུན་ཚོད

བཀའ་དྲིན་ཆེ། *interj*

ka drin ché

ස්තුතියි

satautaiyai

དགའ་ཚོར་བསྐྱེད་པ / བཀའ་དྲིན་ཆེ / བཀའ་དྲིན་དྲན་པ / བཀའ་དྲིན་བསམ་པ / ཏཱིན་དགའ་ཚོར

කෘතඥතාව

kaṛtagnataāva

དགའ་ཚོར་བསྐྱེད་པ / དགའ་ཚོར་བསམ་ནི། / བཀའ་དྲིན་ཆེ / བཀའ་དྲིན་དྲན་པ / བཀའ་དྲིན་བསམ་པ / ཏཱིན་དགའ་ཚོར / ཏཱིན་བསམ་ནི།

བཀའ་དྲིན་དྲན་པ། *noun*

ka drin dren pa

කෘතඥතාව

kaṛtagnataāva

དགའ་ཚོར་བསྐྱེད་པ / དགའ་ཚོར་བསམ་ནི། / བཀའ་དྲིན་ཆེ / བཀའ་དྲིན་དྲན་པ / བཀའ་དྲིན་བསམ་པ / ཏཱིན་དགའ་ཚོར / ཏཱིན་བསམ་ནི།

ස්තුතියි

satautaiyai

དགའ་ཚོར་བསྐྱེད་པ / བཀའ་དྲིན་ཆེ / བཀའ་དྲིན་དྲན་པ / བཀའ་དྲིན་བསམ་པ / ཏཱིན་དགའ་ཚོར

བཀའ་དྲིན་བསམ་པ། *noun*

ka drin sam pa

කෘතඥතාව

kaṛtagnataāva

དགའ་ཚོར་བསྐྱེད་པ / དགའ་ཚོར་བསམ་ནི། / བཀའ་དྲིན་ཆེ / བཀའ་དྲིན་དྲན་པ / བཀའ་དྲིན་བསམ་པ / ཏཱིན་དགའ་ཚོར / ཏཱིན་བསམ་ནི།

ස්තුතියි

satautaiyai

དགའ་ཚོར་བསྐྱེད་པ / བཀའ་དྲིན་ཆེ / བཀའ་དྲིན་དྲན་པ / བཀའ་དྲིན་བསམ་པ / ཏཱིན་དགའ་ཚོར

བཀའ་བཀྲོན། *noun*

ka kyön

හෙලා

haelaā

ཐུན་ཁ་བགས་པ་ནི། / བཀའ་བཀྲོན། / ཁ་ཉེས་བགས་པ་ནི། / ཁ་ཡོཁས་བགས་ནི། / སྐྱོན་འཇུག་ཁ། / ཁ་ཉེས་ལངས་ཀ་ནི། / ཉེས་ལ་ཁ་ཤ་ནི། / ཉེས་ལ་ཁ་ཤ་ནི། / ཉེས་ལངས་ཀ་ནི། / ཚ་བཏ། / ཚ་བཏ་ཁ་ཏང་ནི།

བཀའ་བཙན་དཔོན་པོ། *noun*

ka tsen pön po

ආඥාදායක

*āgnaādaāyaka

བང་ཅན་གྱི་མི / བཀའ་བཙན་དཔོན་པོ

ඒකාධිපතියා

ēkaādhaipataiyaā

བང་ཅན་གྱི་མི / བཀའ་བཙན་དཔོན་པོ

བཀའ་འགྲོལ་མི། *verb*

ka dröl ni

অনুমত

anaumata

བཀའ་འགྲོལ་མི། / གནང་བ་གནང་མི། / ངོས་ལེན་འབད་མི།

བཀའ་རྒྱ། *noun*

ka gya

অনুক্রমය

anaukaramaya

སྒྲིག / གོ་རིམ / གོ་རིམ་བསྒྲིག་མི། / རྒྱུན་རིམ / བཀའ / བཀའ་རྒྱ / བཀའ་རྒྱ་གནང་མི། / བཀའ་གནང་མི། / མགོ་མཐུ / བཀོད་རྒྱ / མངག་ཆ / རིམ་པ / ཚུལ་ལྡན

ས་ཡིས

saāmaya

བར་ལེ / བར་འཛུས / བར་ཟས / སྒྲིག / གོ་རིམ / གོ་རིམ་བསྒྲིག་མི། / བཀའ / བཀའ་རྒྱ / བཀའ་རྒྱ་གནང་མི། / བཀའ་གནང་མི། / མགོ་མཐུ / ཞུ་ཐལ་ནི / བཀོད་རྒྱ / བཀོད་རྒྱ་བྱེད་མི། / སྒྲིང་ཁམས / དམག་སྒེ / མངག་ཆ / ཤེས་ཡོན / མཚོ་གཡས་ཆེ་མི། / འཚོ་བའོས་ལྡན་མི། / ཕུལ་ལྡན / དབང་ཕྱུར / དབང་ཚད་ཡོད་མི། / ཞི་བདེ

ཨཎ

aṇa

ཐྲེལ་ཕད / བཀའ་སྩོམ / བཀའ་རྒྱ / བཀའ་རྒྱ་གནང་མི། / བཀའ་སྒོར / བཀའ་གནང་མི། / བཀོད་རྒྱ / བཀོད་རྒྱ་བྱེད་མི། / ལྷག་འཛིན / དམག་སྒེ / དཔོང་འཛིན / ཤེས་ཡོན / མཚོ་གཡས་ཆེ་མི། / འཚོ་བའོས་ལྡན་མི། / དབང་ཕྱུར / དབང་ཚད་ཡོད་མི།

অনুপিළিවෙල

anaupaiḷaivaela

སྒྲིག / གོ་རིམ / གོ་རིམ་བསྒྲིག་མི། / རྒྱུན་རིམ / བཀའ / བཀའ་རྒྱ / བཀའ་རྒྱ་གནང་མི། / བཀའ་གནང་མི། / མགོ་མཐུ / ཞུ་ཐལ་ནི / བཀོད་རྒྱ / བཀོད་རྒྱ་བྱེད་མི། / སྒྲིང་ཁམས / དམག་སྒེ / མངག་ཆ / ཤེས་ཡོན / མཚོ་གཡས་ཆེ་མི། / འཚོ་བའོས་ལྡན་མི། / ཕུལ་ལྡན / དབང་ཕྱུར / དབང་ཚད་ཡོད་མི། / ཞི་བདེ

ආඥාව

āgnaāva

བཀའ་སྩོམ / བཀའ་རྒྱ / བཀའ་རྒྱ་གནང་མི། / བཀའ་སྒོར / བཀའ་གནང་མི། / བཀོད་རྒྱ / བཀོད་རྒྱ་བྱེད་མི། / དམག་སྒེ / ཤེས་ཡོན / མཚོ་གཡས་ཆེ་མི། / འཚོ་བའོས་ལྡན་མི། / དབང་ཕྱུར / དབང་ཚད་ཡོད་མི།

ආඥාවක්

āgnaāvaka

བཀའ་རྒྱ / བཀའ་རྒྱ་གནང་མི། / བཀའ་གནང་མི། / བཀོད་རྒྱ / བཀོད་རྒྱ་བྱེད་མི། / དམག་སྒེ / ཤེས་ཡོན / མཚོ་གཡས་ཆེ་མི། / འཚོ་བའོས་ལྡན་མི། / དབང་ཕྱུར / དབང་ཚད་ཡོད་མི།

විධානය

vaidhaānaya

བཀའ་སྩོམ / བཀའ་རྒྱ / བཀའ་རྒྱ་གནང་མི། / བཀའ་སྒོར / བཀའ་གནང་མི། / བཀོད་རྒྱ / བཀོད་རྒྱ་བྱེད་མི། / ལྷག་འཛིན / དམག་སྒེ / ཤེས་ཡོན / མཚོ་གཡས་ཆེ་མི། / འཚོ་བའོས་ལྡན་མི། / དབང་ཕྱུར / དབང་ཚད་ཡོད་མི།

ཨཎ

aṇa

ཐྲེལ་ཕད / བཀའ་སྩོམ / བཀའ་རྒྱ / བཀའ་རྒྱ་གནང་མི། / བཀའ་སྒོར / བཀའ་གནང་མི། / བཀོད་རྒྱ / བཀོད་རྒྱ་བྱེད་མི། / ལྷག་འཛིན / དམག་སྒེ / ཤེས་ཡོན / མཚོ་གཡས་ཆེ་མི། / འཚོ་བའོས་ལྡན་མི། / དབང་ཕྱུར / དབང་ཚད་ཡོད་མི།

ས་ཡིས

saāmaya

བར་ལེ / བར་འཛུས / བར་ཟས / སྒྲིག / གོ་རིམ / གོ་རིམ་བསྒྲིག་མི། / བཀའ / བཀའ་རྒྱ / བཀའ་རྒྱ་གནང་མི། / བཀའ་གནང་མི། / མགོ་མཐུ / ཞུ་ཐལ་ནི / བཀོད་རྒྱ / བཀོད་རྒྱ་བྱེད་མི། / སྒྲིང་ཁམས / དམག་སྒེ / མངག་ཆ / ཤེས་ཡོན / མཚོ་གཡས་ཆེ་མི། / འཚོ་བའོས་ལྡན་མི། / ཕུལ་ལྡན / དབང་ཕྱུར / དབང་ཚད་ཡོད་མི། / ཞི་བདེ

ආඥාව

āgnaāva

བཀའ་སྩོམ / བཀའ་རྒྱ / བཀའ་རྒྱ་གནང་མི། / བཀའ་སྒོར / བཀའ་གནང་མི། / བཀོད་རྒྱ / བཀོད་རྒྱ་བྱེད་མི། / ལྷག་འཛིན / དམག་སྒེ / ཤེས་ཡོན / མཚོ་གཡས་ཆེ་མི། / འཚོ་བའོས་ལྡན་མི། / དབང་ཕྱུར / དབང་ཚད་ཡོད་མི།

ආඥාවක්

āgnaāvaka

བཀའ་རྒྱ / བཀའ་རྒྱ་གནང་མི། / བཀའ་གནང་མི། / བཀོད་རྒྱ / བཀོད་རྒྱ་བྱེད་མི། / ལྷག་འཛིན / དམག་སྒེ / ཤེས་ཡོན / མཚོ་གཡས་ཆེ་མི། / འཚོ་བའོས་ལྡན་མི། / དབང་ཕྱུར / དབང་ཚད་ཡོད་མི།

විධානය

vaidhaānaya

བཀའ་སྩོམ / བཀའ་རྒྱ / བཀའ་རྒྱ་གནང་མི། / བཀའ་སྒོར / བཀའ་གནང་མི། / བཀོད་རྒྱ / བཀོད་རྒྱ་བྱེད་མི། / ལྷག་འཛིན / དམག་སྒེ / ཤེས་ཡོན / མཚོ་གཡས་ཆེ་མི། / འཚོ་བའོས་ལྡན་མི། / དབང་ཕྱུར / དབང་ཚད་ཡོད་མི།

བཀའ་སྩོམ *noun*

ka dom

ආඥාව

āgnaāva

བཀའ་སྩོམ / བཀའ་རྒྱ / བཀའ་རྒྱ་གནང་མི། / བཀའ་སྒོར / བཀའ་གནང་མི། / བཀོད་རྒྱ / བཀོད་རྒྱ་བྱེད་མི། / ལྷག་འཛིན / དམག་སྒེ / ཤེས་ཡོན / མཚོ་གཡས་ཆེ་མི། / འཚོ་བའོས་ལྡན་མི། / དབང་ཕྱུར / དབང་ཚད་ཡོད་མི།

විධානය

vaidhaānaya

བཀའ་སྩོམ / བཀའ་རྒྱ / བཀའ་རྒྱ་གནང་མི། / བཀའ་སྒོར / བཀའ་གནང་མི། / བཀོད་རྒྱ / བཀོད་རྒྱ་བྱེད་མི། / ལྷག་འཛིན / དམག་སྒེ / ཤེས་ཡོན / མཚོ་གཡས་ཆེ་མི། / འཚོ་བའོས་ལྡན་མི། / དབང་ཕྱུར / དབང་ཚད་ཡོད་མི།

ཨཎ

aṇa

ཐྲེལ་ཕད / བཀའ་སྩོམ / བཀའ་རྒྱ / བཀའ་རྒྱ་གནང་མི། / བཀའ་སྒོར / བཀའ་གནང་མི། / བཀོད་རྒྱ / བཀོད་རྒྱ་བྱེད་མི། / ལྷག་འཛིན / དམག་སྒེ / ཤེས་ཡོན / མཚོ་གཡས་ཆེ་མི། / འཚོ་བའོས་ལྡན་མི། / དབང་ཕྱུར / དབང་ཚད་ཡོད་མི།

བཀའ་སྒྲོན *noun*

ka lop

ཨཎ

aṇa

ཐྲེལ་ཕད / བཀའ་སྩོམ / བཀའ་རྒྱ / བཀའ་རྒྱ་གནང་མི། / བཀའ་སྒོར / བཀའ་གནང་མི། / བཀོད་རྒྱ / བཀོད་རྒྱ་བྱེད་མི། / ལྷག་འཛིན / དམག་སྒེ / ཤེས་ཡོན / མཚོ་གཡས་ཆེ་མི། / འཚོ་བའོས་ལྡན་མི། / དབང་ཕྱུར / དབང་ཚད་ཡོད་མི།

ආඥාව

āgnaāva

བཀའ་སྩོམ / བཀའ་རྒྱ / བཀའ་རྒྱ་གནང་མི། / བཀའ་སྒོར / བཀའ་གནང་མི། / བཀོད་རྒྱ / བཀོད་རྒྱ་བྱེད་མི། / ལྷག་འཛིན / དམག་སྒེ / ཤེས་ཡོན / མཚོ་གཡས་ཆེ་མི། / འཚོ་བའོས་ལྡན་མི། / དབང་ཕྱུར / དབང་ཚད་ཡོད་མི།

උපදෙස්

upadaesa

བཀའ་སྒྲོན / བསྒོ་བ / རྩོད་ཚར / ཞལ་བཀོད

දේශන

daeśana

བཀའ་སྒྲོན / བསྒོ་བ / རྩོད་ཚར / ཞལ་བཀོད / ལེགས་སྦྱར / ལེགས་བཤད་པ / གསུང་བཤད

විධානය

vaidhaānaya

བཀའ་སྩོམ / བཀའ་རྒྱ / བཀའ་རྒྱ་གནང་མི། / བཀའ་སྒོར / བཀའ་གནང་མི། / བཀོད་རྒྱ / བཀོད་རྒྱ་བྱེད་མི། / ལྷག་འཛིན / དམག་སྒེ / ཤེས་ཡོན / མཚོ་གཡས་ཆེ་མི། / འཚོ་བའོས་ལྡན་མི། / དབང་ཕྱུར / དབང་ཚད་ཡོད་མི།

བཀལ་མི། *verb*

kel ni

ස්ථාපනය

sathaāpanaya

གོ་གནས་ཆ་ཤུ / བཀལ་མི། / བཐོ་བཞག་འབད་མི། / བཙུགས་མི། / བཙུགས་ས / བཐོ་བཞག ཁྱི་འདོན

ගිහි

gaihai

ཁྱོང་ཁྱིམ / ཁྱོང་ས / ཁྱོང་ཁྲི / བྱ་ཕྱིག་འབད་མི། / བཀལ་མི། / ལྷ་འགན / ལྷས་མི། / གནས / གནད་དོན / ས་ཁར་བཞག་མི། / ས་གནས / བཙུགས་མི། / བཞག་མི། / གཡོག

නිපැයුම

naipaæyauma

གཏོང་ཁར་སྟོན་མི། / བཀལ་མི། / ཁྱད་ཚོས / ཁྱད་རྟགས / བཐོ་བཞག་འབད་མི། / ཐག་གཅོད་མི། / ཏན་ཏན་བཐོ་མི། / ཐོན་འཐས / ཐོན་ལྡེང / ཐོན་ལྡེང་བཐོ་མི། / ཨཱཥ་ས་སྟོན་མི། / ངན་ཤེས / ཁས་ལེན / ངན་ངོར / ངན་ངོར་འབད་མི། / ངན་ལས / ངན་ནོ / ཁ་ཕྱེ / ངན་ལྡན / ངན་ཁྱོད / ངན་ཁྱད་ཏྲི

පැනවීමට

paænavaimaṭa

ངང་བཐོང་མི། / བཀལ་མི། / ཁྲིམས་གཙར་ལ་ཤུ / བཙུགས་མི།

བཀུག་མི། *verb*

kuk ni

ඇමතුම

æmatauma

འབོད་བཀུག་འབད་མི། / འཕོ་མི། / བཅར་མི། / བརྒྱུད་འཕེན / ཚུད་འཕེན་གཏད་མི། / མཐལ་ཕུང / ཤད / ཤད་འགོད / ཤད་ཆུས་འགོ་མི། / ཤད་ཆུས་ཕེ་ཆུབ་མི། / ཤད་ཤུགས་ཀུན / ཤད་ཤུགས་ཅན / བཀོད་ཡ་ཕྱིན / བཀུག་མི། / ཕྱག་མི། / ཕྱེ་ངག / ཨིག་ཤུགས་ཆུ / ཨིང་བཀུག་ཁ / ཨིང་བཏུགས་ཁ / ཨ་ཏི / ཏོ་ཏོད / ཕྱེ་ངག / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཁ / ཁ /

བགོ་བཞག་པ *noun*
ko zhak pa

ನೊಸುಲಕಿಲ್ಲ

naeāsaælakailala

བདག་འཛིན་མེད་པ / བགོ་བཞག་པ / སྙང་མེད་བཞག་པ

བགོང་ཁྱབ་པ *noun*
kö khyap pa

අධියක්ෂ

adhayakaṣa

མངོ་ཚན / བགོང་སྒྲིག་པ / བགོང་ཁྱབ་པ

བགོང་ཌ *noun*
kö ja

සංගරහය

saṁgarahaya

སྒྲིག་ལྡན་པ / བགོང་ཌ / དཔྱི་ཙང་

བགོང་ཌ་ཕྱིན་ནི *verb*
kö ja jin ni

ඇමතුම

æmatauma

འགོང་བཀུག་འབད་ནི / འགོ་ནི / བནར་ནི / བརྒྱུད་འཕེན / ཆུང་འཕེན་གཏང་ནི / མཇལ་ཕྱང / ཟླད / ཟླད་འགོང / ཟླད་ཀྱིས་འགོ་ནི / ཟླད་ཀྱིས་ནི / ཟླད་ཤུགས་ཅན་ནི / ཟླད་ཤུགས་ཅན / བགོང་ཌ་ཕྱིན་ནི / བཀུག་ནི / ཟླུ་ནི / ཟླ་ཏག / ཟླ་ཡིན / མེག་ཆུ་ཤོར་ནི / མིང་བཏགས་ནི / ཐུ་ནི / ཏོ་དོད / ཟླ་ཏག་འགོང་ཟླ

བགོང་ཆུ *noun*
kö gya

ආඥාව

āgnaāva

བཀའ་སྩལ / བཀའ་ཆུ / བཀའ་ཆུ་གཏང་ནི / བཀའ་སྩོལ / བཀའ་གཏང་ནི / བགོང་ཆུ / བགོང་ཆུ་ཕྱིན་ནི / དམག་ལྟེ / ཤེས་ཡོན / མཚོང་གསལ་ཆེ་ནི / འཛིན་བོས་ལྟེ་ནི / དབང་སྐྱར / དབང་ཚད་ཡོད་ནི

සාමය

saāmaya

བར་ལེ / བར་འཕྲས / བར་ཟས / སྒྲིག / ཞོ་རིམ / ཞོ་རིམ་བཟློག་ནི / བཀའ / བཀའ་ཆུ / བཀའ་ཆུ་གཏང་ནི / བཀའ་གཏང་ནི / མཁོ་མངག / ཁུ་ཚེམ་ཝེ / བགོང་ཆུ / བགོང་ཆུ་ཕྱིན་ནི / སྒྲིང་ཁམས / དམག་ལྟེ / ཤངས་ཀ / ཤེས་ཡོན / མཚོང་གསལ་ཆེ་ནི / འཛིན་བོས་ལྟེ་ནི / ཚུལ་ལྟེ / དབང་ཚད / དབང་ཚད་ཡོད་ནི / ཞི་བདེ

ආඥාවක්

āgnaāvaka

བཀའ་ཆུ / བཀའ་ཆུ་གཏང་ནི / བཀའ་གཏང་ནི / བགོང་ཆུ / བགོང་ཆུ་ཕྱིན་ནི / དམག་ལྟེ / ཤེས་ཡོན / མཚོང་གསལ་ལ་ཆེ་ནི / འཛིན་བོས་ལྟེ་ནི / དབང་ཚད / ཡོད་ནི

අණ

aṇa

ཕྱེད་ཕད / བཀའ་སྩལ / བཀའ་ཆུ / བཀའ་ཆུ་གཏང་ནི / བཀའ་སྩོལ / བཀའ་གཏང་ནི / བགོང་ཆུ / བགོང་ཆུ་ཕྱིན་ནི / ཟླས་འཕྲི / དམག་ལྟེ / དཔོང་འཕྲི / ཤེས་ཡོན / མཚོང་གསལ་ཆེ་ནི / འཛིན་བོས་ལྟེ་ནི / དབང་ཚད / ཡོད་ནི

අනුක්‌රමය

anaukaramaya

སྒྲིག / ཞོ་རིམ / ཞོ་རིམ་བཟློག་ནི / ཆུན་རིམ / བཀའ / བཀའ་ཆུ / བཀའ་ཆུ་གཏང་ནི / བཀའ་གཏང་ནི / མཁོ་མངག / བགོང་ཆུ / མངགས་ཆ / རིམ་པ / ཚུལ་ལྟེ

විධානය

vaidhaānaya

བཀའ་སྩལ / བཀའ་ཆུ / བཀའ་ཆུ་གཏང་ནི / བཀའ་སྩོལ / བཀའ་གཏང་ནི / བགོང་ཆུ / བགོང་ཆུ་ཕྱིན་ནི / དམག་ལྟེ / ཤེས་ཡོན / མཚོང་གསལ་ཆེ་ནི / འཛིན་བོས་ལྟེ་ནི / དབང་ཚད / ཡོད་ནི

අනුපිළිවෙල

anaupaiḷaivaela

སྒྲིག / ཞོ་རིམ / ཞོ་རིམ་བཟློག་ནི / ཆུན་རིམ / བཀའ / བཀའ་ཆུ / བཀའ་ཆུ་གཏང་ནི / བཀའ་གཏང་ནི / མཁོ་མངག / བགོང་ཆུ / མངགས་ཆ / རིམ་པ / ཚུལ་ལྟེ

བགོང་ཆུ་གཏང་ནི *verb*
kö gya tang ni

නියම

naiyama

བགོང་ཆུ་གཏང་ནི / སྒན་ཡིག་འཕྲི་ནི

བགོང་ཆུ་ཕྱིན་ནི *verb*
kö gya jin ni

ආඥාවක්

āgnaāvaka

བཀའ་ཆུ / བཀའ་ཆུ་གཏང་ནི / བཀའ་གཏང་ནི / བགོང་ཆུ / བགོང་ཆུ་ཕྱིན་ནི / དམག་ལྟེ / ཤེས་ཡོན / མཚོང་གསལ་ཆེ་ནི / འཛིན་བོས་ལྟེ་ནི / དབང་ཚད / ཡོད་ནི

විධානය

vaidhaānaya

བཀའ་སྩལ / བཀའ་ཆུ / བཀའ་ཆུ་གཏང་ནི / བཀའ་སྩོལ / བཀའ་གཏང་ནི / བགོང་ཆུ / བགོང་ཆུ་ཕྱིན་ནི / དམག་ལྟེ / ཤེས་ཡོན / མཚོང་གསལ་ཆེ་ནི / འཛིན་བོས་ལྟེ་ནི / དབང་ཚད / ཡོད་ནི

ආඥාව

āgnaāva

བཀའ་སྩལ / བཀའ་ཆུ / བཀའ་ཆུ་གཏང་ནི / བཀའ་སྩོལ / བཀའ་གཏང་ནི / བགོང་ཆུ / བགོང་ཆུ་ཕྱིན་ནི / དམག་ལྟེ / ཤེས་ཡོན / མཚོང་གསལ་ཆེ་ནི / འཛིན་བོས་ལྟེ་ནི / དབང་ཚད / ཡོད་ནི

අණ

aṇa

ཕྱེད་ཕད / བཀའ་སྩལ / བཀའ་ཆུ / བཀའ་ཆུ་གཏང་ནི / བཀའ་སྩོལ / བཀའ་གཏང་ནི / བགོང་ཆུ / བགོང་ཆུ་ཕྱིན་ནི / ཟླས་འཕྲི / དམག་ལྟེ / ཤེས་ཡོན / མཚོང་གསལ་ཆེ་ནི / འཛིན་བོས་ལྟེ་ནི / དབང་ཚད / ཡོད་ནི

සාමය

saāmaya

བར་ལེ / བར་འཕྲས / བར་ཟས / སྒྲིག / ཞོ་རིམ / ཞོ་རིམ་བཟློག་ནི / བཀའ / བཀའ་ཆུ / བཀའ་ཆུ་གཏང་ནི / བཀའ་གཏང་ནི / མཁོ་མངག / ཁུ་ཚེམ་ཝེ / བགོང་ཆུ / བགོང་ཆུ་ཕྱིན་ནི / སྒྲིང་ཁམས / དམག་ལྟེ / ཤངས་ཀ / ཤེས་ཡོན / མཚོང་གསལ་ཆེ་ནི / འཛིན་བོས་ལྟེ་ནི / ཚུལ་ལྟེ / དབང་ཚད / ཡོད་ནི

བགོང་སྒྲིག་པ *noun*
kö drik pa

අධියක්ෂ

adhayakaṣa

མངོ་ཚན / བགོང་སྒྲིག་པ / བགོང་ཁྱབ་པ

བགོལ་ནི *verb*
köl ni

එවන

evana

བསྐུལ་ནི / བགོལ་ནི / བསྐུལ་ནི / བསྐུལ་ནི / གཏང་ནི

བགོལ་སྦྱོང *noun*
köl chö

අදාළ

adaāḷa

སྦྱོང་ནི / འཕྲིང་སྨོར་ཆུབ་ནི / འཇུག་ནི / བགོལ་སྦྱོང / ལྷ་བགོལ་ནི / ལག་སྦྱོང་འབད་ནི / ལག་ལེན་འཕད་ནི / ཏཱན་ཚིག་ནི / གཡོག་ནི / ཕྱི་ཁ / ཁ་ཕྱི / ཁ་ཕྱི / ཁ་ཕྱི

භාවිතය

bhaāvaitaya

སྦྱོང་ནི / སྦྱོང་ཐང / འཕྲིང་སྨོར་ཆུབ་ནི / ཕྱུག་ནི / འཇུག་ཐང / བགོལ་སྦྱོང / ལྷ་བགོལ་ནི / ལག་སྦྱོང་འབད་ནི / ལག་ལེན་འཕད་ནི / ལག་ལེན་འཕད་ཐང / བཙུགས་ནི / གཡོག་བགོལ་ནི / གཡོག་ཐང / ཏཱན་ཚིག / ཁ་ཕྱི / ཁ་ཕྱི / ཁ

මෙහෙයුම

maehaeyauma

དཔལ་སྦྱོང / བགོལ་སྦྱོང / ལག་ལེན / ལས་སྦྱོང / ལས་ཐེ / ལས་ཐོ་ཤ / ཐོ་ཡིག་རིག་ལས་སྦྱོང / དམག་ལས / ཁ་ཤས་ཀ་ཅོས / འཕྲལ་ཁས་ཀལ་ཁ་ལོ / ལཱ་ལ་ཁས / ལཱ་ལ་ཁ

පාවිච්චි

paāvaicacai

ཕྱོང་ནི / འཕྲིང་ཁྲོར་ཆུབ་ནི / ཕྱུག་ནི / བགོལ་ཕྱོང / ལྷ་བགོལ་ནི / ལག་ལྟེ་ལག་ལེན / ལག་ལེན་ལག / ལག་ལ / ལ / ལ

བཀྲག་ཝོ་ལ *noun*
kyak ö sel

දීප්තිය

daīpataiya

ཟླ་གསལ / ཝོ་ལ་ཁང / བཀྲག་ལ་ཁང / བཀྲག་ཝོ་ལ

བཀྲག་གནག་པོ *adj*
kyak nagpo

කළු

kaḷau

ཁོ་གནག་པོ / ཁ་ངོ་གནག་པོ / བཀྲག་གནག་པོ / མི་གནག་པོ / མི་རིགས་གནག་པོ / བཙོག་ཤ

නීගරෝ

naīgaraeā

ཁོ་གནག་པོ / ཁ་ངོ་གནག་པོ / བཀྲག་གནག་པོ / མི་གནག་པོ / མི་རིགས་གནག་པོ / བཙོག་ཤ

བཀྲག་ཚ་དྲག *adj*
kyak tsa drak

ආලෝක

ālaeāka

ཙར་ཏང་པ / མཆོག་ཏུ་ཐྲུར་པ / མཁར་ས་ཅན / དཀར་ཅམས་ཅན / དཀར་མཁར་ཅན / བཀྲག་ཚ་དྲག / ལེགས་ཤོམ / ཟླ་ཐོས་ཅན / ཟླ་རིག་ཅན / ཉམས་དཀར་བའི / ཧོང་ཚམ་ཆེ / རིག་པ་ཚ་དྲག / གསལ་ཏོག་ཏོ / བཟང་ཡོ / ཙེ / མེ་ཧོང / གཞིང་ཐུགས་ཅིག / ཁ་ཕྱི / ཁ

ආලෝකවත්

ālaeākavata

ཙར་ཅེ་རེ / ཆུང་ཀུ / མཁར་ས་ཅན / བཟླས་བཟླས / འཕྲུལ་ཏོ་ཐོན་ནི / དཀར་ཅམས་ཅན / དཀར་ཏོག་ཏོ / ཁ་ཕྱི / ཁ

මෙහෙයුම

maehaeyauma

ཙར་ཅེ་རེ / ཆུང་ཀུ / མཁར་ས་ཅན / བཟླས་བཟླས / ཁ

පාවිච්චි

paāvaicacai

ཙ

ཌཱི་ལཱི་ཙཻ་ན
dailaisaena

ශ්‌රී ලංකා / ཙར་ཏང་པ / མཆོག་ཏུ་ཐྲུར་པ / ཆུང་ཀུ / མཁར་ས་ཅན / བཟླས་བཟླས / དཀར་ཅམས་ཅན / དཀར་ཏོག་ཏོ / ཁ་ཕྱི / ཁ

දීප්තිමත්

daīpataimata

ශ්‌රී ලංකා / ཙར་ཏང་པ / མཆོག་ཏུ་ཐྲུར་པ / ཆུང་ཀུ / མཁར་ས་ཅན / ཏང་ལ་འཕྲོས་འཕྲོས / བཟླས་བཟླས / དཀར་ཅམས་ཅན / དཀར་ཏོག་ཏོ / ཉིང་ལང་ས་ཐེ / ཁ་ཕྱི / ཁ

පැහැදිලි

paæhaædailai

ཁ

བཀྱག་ཚ་མ་དྲགས་པའི། *adj*
kyak tsa ma drak pé

මෘදු

maṛdau

ཆར་པ་བང་རྩྭང་མ་ཆུ་བྱ / དམ་དམ་མེད་པའི / མཉན་མ་ཆེ་བའི / ཐུ་ཞིམ་པའི / ཏི་ཁིམ་པའི / མཛོས་ཏོག་ཏོ / གཱ་བང་ཡང་བསྒྱན་བཏུབ་པའི / ཐུན་བཅོས་འབད་བཏུབ་པའི / ཉན་ཏོང་ཏོ / ཏིང་ཁང་ས / ཅུམ་ཡྱུག་ཡྱུ / འཇམ་ཆུ / འཇམ་ཆུག་ཆུ / འཇམ་དྲགས་པའི / ཐུམས་ལྷིང་ཅན / ཤད་ཅན་པའི / བཀྱག་བཏུབ་པའི / བཀྱག་ཚ་མ་དྲགས་པའི / ཕྱོང་ཕྱོང / མངར་ཟས / མངར་མོ / མཉེན་ལྡན་ཅན / མཉེན་ཏོང་ཏོ / ཤུགས་ཆུང་བའི / ཤུགས་འཇམ་པའི / ས་བོ་ས་ཁ / ཕྱར་མཁན /

ནིහතමානී
naihatamaānaī

ཆར་པ་བང་རྩྭང་མ་ཆུ་བྱ / དམ་དམ་མེད་པའི / མཉན་མ་ཆེ་བའི / འཇོད་ཞིན་ཆུང་བའི / ཕྱེ་འཇམ་པའི / ཐུ་ཁྲེད་མེད་མི / འཇམ་ཆུ / འཇམ་ཆུག་ཆུ / འཇམ་དྲགས་པའི / ཐུམས་ལྷིང་ཅན / བཀྱག་ཚ་མ་དྲགས་པའི / ཕྱོང་ཕྱོང / དམའ་བ་བཟུང་བའི / དམའ་ས་བཟུང་བ / ངོམ་མ་སྨོན་མི / ཉམ་ཆུང / ཉམ་ཆུང / ཉམ་ཆུང་ཏོག་ཏོ / མཉེན་ཏོང་ཏོ / ར་ན་པ / ཤུགས་ཆུང་བའི / ཤུགས་འཇམ་པའི / ས་བོ་ས་ཁ / ཕྱོས་པ་ཆུང་བའི / འཚམས་པ / ཆུབ་དྲགས་མེན་པའི / ཟར་ཟུར་མེད་པ

ཐུමට
saumaṭa

ཆ་ཀྱང / ཆར་པ་བང་རྩྭང་མ་ཆུ་བྱ / དམ་དམ་མེད་པའི / མཉན་ཆ་ཆེ་བའི / ཏོ་མཉམ / ཕྱེ་འཇམ་པའི / འཇ་མཉམ / འཇ་ཕྱོམས / འཇན་ཆུ / ཅུ་ཐང / ཅུ་ཏོ་ཏོ / ཅུ་ཡྱུག་ཡྱུ / འཇམ་ཆུ / འཇམ་ཆུག་ཆུ / འཇམ་དྲགས་པའི / ཐུམས་ལྷིང་ཅན / ཁོད་མཉམ་པའི / འགོད་ཕྱོམས / བཀྱག་ཚ་མ་དྲགས་པའི / ཕྱོང་ཕྱོང / མཉན་ཏོང་ཏོ / ཕྱོམས་ཅང་ཏ / ཕྱོམས་ཏོག་ཏོ / ས་ཐང / ཤུགས་ཆུང་བའི / ཤུགས་འཇམ་པའི / སོར་ཕོར / ཐང / ཐང / ཤུགས་དྲགས་མེན་པའི / ཟར་ཟུར་མེད་པ

ཐུමුදු
saumaudau

ཆར་པ་བང་རྩྭང་མ་ཆུ་བྱ / དམ་དམ་མེད་པའི / མཉན་ཆ་ཆེ་བའི / ཐུ་ཞིམ་པའི / ཏི་ཁིམ་པའི / མཛོས་ཏོག་ཏོ / གཱ་བང་ཡང་བསྒྱན་བཏུབ་པའི / ཕྱོར་བཅོས་འབད་བཏུབ་པའི / ཉན་ཏོང་ཏོ / ཏིང་ཁང་ས / ཅུ་ཡྱུག་ཡྱུ / འཇམ་ཆུ / འཇམ་ཆུག་ཆུ / འཇམ་དྲགས་པའི / ཐུམས་ལྷིང་ཅན / ཤད་ཅན་པའི / བཀྱག་བཏུབ་པའི / ཕྱོང་ཕྱོང / ཤུགས་ཆུང་བའི / ཤུགས་འཇམ་པའི / ཟླ་ཟླ / ཤུགས་ཆུ / ཤུགས་ཆ / ཤུགས་ཆ / ཤུགས་ཆ

གསོ་བཤད noun

go sha

හවුල්

havaula

བས་ཚན / དཔྱ་སྐལ / ཆ་ཤས / ཕྱམ་ཕྱིམ / དམ་དུམ / ཐ་ལོ་གར་ཀྱི་འཁོར་ཝེད / བཙོམ་ལྡེ་ཐོག་ནི / ཏ་དུམ / འཕེལ་ཚོགས / འཕེལ་བ / དུམ་ཏ / བགོ་སྐལ / བགོ་ནི / བགོ་བཤད / བགོ་བཤད་རྒྱབ་ནི / སྐལ་ཆ / ལྷ་སྐལ / མང་ཞུང་ / མཉམ་རྩེ་བཏང་ནི / དཔེ / རང་སྐལ / རྩེ་ཐོད་ཁ་ཕྱེ་ནི / ཐོ་ཕོར་བཟློག་ནི / ཐོང་ལྡན། / ཐོང་མ / ཐོབ་ཆ / ཐོབ་སྐལ / འཁོར་ལྡོན་པའི་ཚོགས / ཚད / ཚོགས་པ / མཉན་ཚོགས / ཡོངས་ཐོག་ཁ / ཁ་ཕྱེ / ཁ་ཕྱེ་ཁ / ཁ་ཕྱེ་ཁ / ཁ་ཕྱེ / ཁ་ཕྱེ / ཁ་ཕྱེ / ཁ / ཁ / ཁ

བཅག་ནི
verb
chak ni

කාමරය
kaāmaraya

བར་སྣང་ / བཅའ་མར་མ་གཏོགས་པར་སྡོད་ནི་ / ཆགས་གནས་ / བཅག་ནི་ / ཆགས་ཡུས་ / ཚད་ནི་ / སྡོད་ཁྱིམ་ / སྡོད་ས་ / སྡོད་ཁྱི་ / ཏ་ནི་ / སྣ་བཟུང་ནི་ / དུས་ཡུན་ / སྐོར་པ་བཏོག་ནི་ / ཁང་མིག་ / ལྟ་འགན་ / ནམ་མཁའ་ / གནས་ / གནད་དོན་ / གནས་སྟངས་ / གནས་ཚད་ / ཕན་ནི་ / ཕན་ནི་ / རང་དབང་ / ས་ཐྲོག་ / ས་གོ / ས་ཁོངས་ / ས་གནས་ / ས་སྟོང་ / སེམས་ལར་ཕོག་ནི་ / སོ་སྐྱེ་ནི་ / བཏོག་ནི་ / བཏོན་ནི་ / འཚོལ་ཐོབ་པ་ / བཏུབ་ནི་ / ཡང་པ་ / ཡང་པ་ཤའི་ཚོར་བ་ / ཞལ་འཛིམས་ལང་ / ཁང་མིག ཐོ་མིག /

བཅད
noun
ché

তাপপয়েন
taāpapayaena

བཅད་ / ཐུང་ / ཐེག་ཤ

වෝල්
vaeāla

བཅད་ / ཐུང་ / ཐེག་ཤ

བཅད་ཐིག
noun
ché tik

তීරුව
taīrauva

བཅད་ཐིག / ཀ་ཚེན་ / ཀ་བ / བཅར་ཐུལ / བཅད་ཐིག ཁྱུན་ཚོམ

བཅད་ཐིག ཁྱུན་ཚོམ
noun
ché tik gyün tsom

তීරුව
taīrauva

བཅད་ཐིག / ཀ་ཚེན་ / ཀ་བ / བཅར་ཐུལ / བཅད་ཐིག ཁྱུན་ཚོམ

བཅད་ཚན
noun
ché tsen

කොටස
kaeāṭasa

བཅ་ཚན་ / ཚ་ཤས་ / ཚ་ཚན་ / བཅད་ཚན་ / ཐེ་ཚན་ / ལས་ཚན་ / ཏཱི་ཚན་ / ཡན་ལག / ཡན་ལག ཏུམ་ཐུ

བཅད་ཤུལ
noun
ché shül

අවයමය
avayamaya

བཅད་ཤུལ / ཆ་འཛིམ / ཆ་ཤུལ

བཅའ་ཁྲིམས
noun
cha trim

වැඩ
vaæḍa

ལྷུང་ལྟ / ལྷུང་ལྟ་འབབ་ནི་ / བཅའ་ཁྲིམས / ཐོས་གར་འཛིན་ནི་ / འཐས་ཐུ / ཕྱ་པ / དཀའ་ལས་ལྷུང་ནི་ / སྐྱེ་བཏབ་ནི་ / ལྟ / ལྟ་འབབ་མི་ / ལྟ་འབབ་ནི་ / ལྟ་འགན་ / ལྟ་ཕྱ་འཕར་ནི་ / ལྟ་ཁག་ཡོངས་ཤད་ / ལྟ་ཁ་ཡོངས་ / ལྟ་ཁ་ཡོག / ལས་དོན་ / ལས་ཁྱངས / ལས་ཆེ / ལང་ཐོབ་ / ལང་ཐོས་ / ལང་ཐོས་ཀུན་ནི་ / ལང་ཐོས་ཀུན་ནི་ / ལྟ་ཁ / ལ་ཁ / ལ་ཁ / ལ

བཅུད། noun
chü

ᴅᴀʀᴀᴠᴀʏᴀ
daravaya

ཅ་ལ་བཟོ་ནི་རྒྱ། རྩོལ་ཚན། / བཅུད། / བཅུད་དོན། / དོན་སྙིང་ / དོན་ཚན། / རྒྱ་ཆ / རྒྱ་རྩལ། / ཕྱ་བའི་ཡུལ། / ཕྱིད་པ་པོ་གཙོ་པོ། / བཙོད་བྱ། / དཀའ་ངལ། / མཁོ་ཆས། / ཁྱད། / མི་ཁྱབ། / མི་སེར། / དམིགས་དོན། / དམིགས་ཡུལ། / གནད་དོན། / གནས་སྟངས། / དངོས་རྫས། / དངོས་ཁྱད་ཆོས། / དངོས་པོ། / དངོས་པོ་བདག / དངོས་སྟོབས་ཀྱི / དངོས་གཟུགས་ཀྱི / ཕྱིང་པོ། / པར་གཞི། / རས་ཆ / གཞི་དོན། / དབེར་ན་ སེམས་ཀྱི་ཁྱད་ཅིག་རང་ཞིན་བཟུམ

ᴠᴀɪṣᴀʏᴀ
vaiṣaya

ཅ་ལ་བཟོ་ནི་རྒྱ། རྩོལ་ཚན། / བཅུད། / བཅུད་དོན། / དོན་སྙིང་ / དོན་ཚན། / རྒྱ་ཆ / རྒྱ་རྩལ། / ཕྱ་བའི་ཡུལ། / ཕྱིད་པ་པོ་གཙོ་པོ། / བཙོད་བྱ། / བཙོད་དོན། / བཙོད་བྱ། / བཙོད་གཞི། / དཀའ་ངལ། / མཁོ་ཆས། / ཁྱད། / མི་ཁྱབ། / མི་ཁྱབ། / མི་སེར། / དམིགས་དོན། / དམིགས་ཡུལ། / གནད་དོན། / གནས་སྟངས། / དངོས་རྫས། / དངོས་ཁྱད་ཆོས། / དངོས་པོ། / དངོས་པོ་བདག / དངོས་སྟོབས་ཀྱི / ཕྱིང་པོ། / པར་གཞི། / རས་ཆ / ཐལས་དོན། / གཞི་དོན། / དབེར་ན་ སེམས་ཀྱི་ཁྱད་ཅིག་རང་ཞི

ᴅᴀᴇʏᴀᴋᴀ
daeyaka

ལེགས་པོ། / ཅ་ཆས། / ཅ་ལ། / བཅུད། / བཅུད་དོན། / དོན་སྙིང་ / རྒྱ་ཆ / རྒྱ་རྩལ། / དཀའ་ངལ། / མཁོ་ཆས། / ཁྱད། / ཕྱ / ཕྱ་འགན། / ལས་དོན། / གནད་དོན། / གནས་སྟངས། / དངོས་ཁྱད། / དངོས་པོ། / ཕྱིང་པོ། / རས་ཆ / ཐོག་ཕེད། / ཚོང་ / ཚོང་འཛིལ། / ཚོང་ལ / ཚོང་ལས། / གཞི་དོན། / དབེར་ན་ ལེགས་ཀྱི་ཁྱད་ཅིག་རང་ཞིན་བཟུམ

ᴠᴀsᴀᴛᴀᴜᴠᴀ
vasatauva

འབབ / ཅ་ལ / ཅ་ལ་བཟོ་ནི་རྒྱ། འཚེ་བ / རྩོལ་ཚན / བཅུད / བཅུད་དོན། / དོན་ཕྱིང་ / དོན་ཚན / ཐོག་ལས་མཚམས། / ལོ་ལ / དགོས་དོན། / ཁྱ་ཆ / ཁྱ་ཐུག / ཕྱ་ལ་ལ / ལས་ཀ / ཁ་ཕ / ཁ་ཕ / ཕ / ཕ /

བཅོས་མ *adj*
chö ma

කෘතිම
kṛtaima

བཅོས་མ / རྩ་བ་ / བཟོ་བཟོ་བའི

කල්පිතය
kalpaitaya

བཅོས་སྒྲུང་ / བཅོས་མ / དངོས་ཚོད / རིག་ཚོད / རྟོག་བཟོ / བཟོ་བཟོས

පරබන්ධ
parabanadha

བཅོས་སྒྲུང་ / བཅོས་མ / དངོས་ཚོད / རིག་ཚོད / རྟོག་བཟོ / བཟོ་བཟོས

བཅོས་མའི་གཏམ *noun*
chö mé tam

මිථ්යාව
maithayaāva

བཅོས་མའི་སྒྲུང་ / བཅོས་མའི་གཏམ / ཐུང་གཏམ / ལོ་རྒྱུས / གཏམ་རྒྱུད / དགེས་ན་མིའི་ཐུང་ལྷུང་དང་ འཇིག་རྟེན་ཆགས་ཚུལ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཆ་ཤས

පරබුද්ධ
parabaudadha

བཅོས་མའི་སྒྲུང་ / བཅོས་མའི་གཏམ / ཐུང་གཏམ / ལོ་རྒྱུས / གཏམ་རྒྱུད / དགེས་ན་མིའི་ཐུང་ལྷུང་དང་ འཇིག་རྟེན་ཆགས་ཚུལ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཆ་ཤས

བཅོས་མའི་སྲུང་ *noun*
chö mé sung

මිථ්යාව
maithayaāva

བཅོས་མའི་སྒྲུང་ / བཅོས་མའི་གཏམ / ཐུང་གཏམ / ལོ་རྒྱུས / གཏམ་རྒྱུད / དགེས་ན་མིའི་ཐུང་ལྷུང་དང་ འཇིག་རྟེན་ཆགས་ཚུལ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཆ་ཤས

පරබුද්ධ
parabaudadha

བཅོས་མའི་སྒྲུང་ / བཅོས་མའི་གཏམ / ཐུང་གཏམ / ལོ་རྒྱུས / གཏམ་རྒྱུད / དགེས་ན་མིའི་ཐུང་ལྷུང་དང་ འཇིག་རྟེན་ཆགས་ཚུལ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཆ་ཤས

བཅོས་མིན་གྱི *adj*
chö min gyi

ස්වාභාවික
savabhaāvaika

ཆ་རྐྱ་ཉ་ལྟགས་ཀྱི / བཅོས་མིན་གྱི / སྒྱེས་ལུང་གི / མ་བཅོས་པའི / རང་བཞིན་གྱི / རིགས་རྒྱུད་ཀྱི / ཤ་ཅུས་གཙིག་པའི / གཤིས་ལྟགས་ཀྱི

བཅོས་སྒྲུང *noun*
chö drung

කල්පිතය
kalpaitaya

བཅོས་སྒྲུང་ / བཅོས་མ / དངོས་ཚོད / རིག་ཚོད / རྟོག་བཟོ / བཟོ་བཟོས

පරබන්ධ
parabanadha

བཅོས་སྒྲུང་ / བཅོས་མ / དངོས་ཚོད / རིག་ཚོད / རྟོག་བཟོ / བཟོ་བཟོས

བཏགས་མ་རྟེ *verb*
tak ni

හැඩය
haæḍaya

ཡང་ཡིག / ཆགས་རྟེ / འདུ་རིས / བསྒྲིག་རྟེ / ཁྱངས་ཁ / འཚུང་རྟེ / ཁྱད་ཆོས / ཁྱད་ནུས / མི་མིང་གཏམ་ཅན / ངོ་བོ / པར་རིས / ཤར་རྟེ / བཏགས་རྟེ / དབྱིབས / བཟོ་བགོངས་འབད་རྟེ / བཟོ་ནུས / བཟོ་རྟེ / བཟོ་ཕྱ / བཟོ་དབྱིབས / གཟུགས་རིས / གཟུགས་གཞི / ཡང་ཡིག ཡང་རྟིས

බෙයාර්
baeyaāra

འཆང་རྟེ / ངོམ / བཏགས་རྟེ / ཕེག་རྟེ / བཟོང་རྟེ

වලසා
valasaā

འབག་རྟེ / འཆང་རྟེ / ངོམ / བསྒལ་རྟེ / བཏགས་རྟེ / ཕེག་རྟེ / བཟོང་རྟེ

ස්වරූපයක්
savaraūpayaka

ཡང་ཡིག / ཆགས་རྟེ / འདུ་རིས / བསྒྲིག་རྟེ / ཁྱངས་ཁ / འཚུང་རྟེ / ཁྱད་ཆོས / མི་མིང་གཏམ་ཅན / གཟུགས་ལྟར་ / ངོ་བོ / པར་རིས / ཤར་རྟེ / བཏགས་རྟེ / དབྱིབས / བཟོ་བགོངས་འབད་རྟེ / བཟོ་ནུས / བཟོ་རྟེ / བཟོ་ཕྱ / བཟོ་དབྱིབས / གཟུགས་རིས / གཟུགས་གཞི / ཡང་ཡིག ཡང་རྟིས

བཏང་བ *noun*
tangwa

විමුක්ති
vaimaukatai

འགྲོལ་བ / ཐྲོལ་བ / བཏང་བ / ཐར་བ

བཏབ་རྟེ *verb*
tap ni

බලාගාරය
balaāgaāraya

བསྒྲ་ཟས་བཞགས་རྟེ / ཐོ་ཤིང་ / བཏབ་རྟེ / བཙུགས་རྟེ

පුබුදුවා
paubaudauvaā

བདའ་ཟླ་རྟེ / བདག་བཅུང་འབད་རྟེ / བདག་འཛིན་འཛིན་རྟེ / བདེན་ལྡན་བཤད་རྟེ / ཐོ་རྟེ / བསྒྲགས་རྟེ / ཆུན་སྒྲོང་འབད་རྟེ / ཕོག་རྟེ / རང་བས་ཤོ / ཞེམས་ཕོ་རྟེ / བཤད་རྟེ / ཁོང་རྟེ / བསྡུང་རྟེ / བཏབ་རྟེ / ཕེག་རྟེ / ཐོག་ཁ / མཚོང་རྟེ / འཛིས་ཤ / ཁྱད་ཆོས / ཁ་ཕྱིར / ཁ་ཕྱིར / ཁ་ཕྱིར

བཏེག་སྐྱོར། *noun*

tek kyor

සහයෝගය

sahayaēāgaya

ཚ་རོ�གས་འབར་བ། / གློགས་རན། / གློགས་རན་ཐྲི་ན་ནི། / རྒྱབ / རྒྱབ་སྐྱོར / རྒྱབ་སྐྱོར་འབར་ནི། / རྒྱབ་ཐག / ཤུང་རྟེན / ལྷན་ཐ / ལག་རྟེན་ལྐ་ཤུ / གསོ་ནི། / བཏེག་སྐྱོར / བཏེག་ནི། / བཏེག་གསོ་བདུལ / གཟུང་རྟེན / རྒྱབ་ཐག རྒྱབ་རྟེན

පක්ෂව

pakaṣava

ཚ་རོགས / ཚ་རོགས་འབར་ནི། / གློགས་རན / གློགས་རན་འབར་ནི། / གློགས་རན་ཐྲི་ན་ནི། / རྒྱབ / རྒྱབ་སྐྱོར / རྒྱབ་སྐྱོར་འབར་ནི། / རྒྱབ་ཐག / ཤུང་རྟེན / ལྷན / ལག་ལེན་ལྐ་ཤ / ལྷ་ལས་གཟིགས / ལྷ་འབར་མི། / ལག་རྟེན་ལྐ་ཤ / སྐྱོང་ཟ / ཁན / ཁན་འཛིན་ཐག / ཁན་འཛིན་ཐག་འབར་ནི། / ཁན་གྲོགས / ཁན་ནི། / ཁན་པ / ཁན་བཏགས་ནི། / ཁན་ཐོགས / ཁན་ཐྲིན་ནི། / རོགས / ཁན་ཐོགས་ནི། / རོགས་རན / ཁན་ཐོགས་ནི། / ཟུབ / གསོ་ནི། / བཏེག་ཐྲི་ན / བཏེག་ནི། / བཏེག་གསོ་བདུལ / གཟུང་རྟེན / རྒྱབ་ཐག རྒྱབ་རྟེན

සහායය

sahaāya

ཚ་རོགས / ཚ་རོགས་འབར་ནི། / གློགས་རན / གློགས་རན་འབར་ནི། / གློགས་རན་ཐྲི་ན་ནི། / རྒྱབ / རྒྱབ་སྐྱོར / རྒྱབ་སྐྱོར་འབར་ནི། / རྒྱབ་ཐག / ཤུང་རྟེན / ལྷན / ལག་ལེན་ལྐ་ཤ / ལྷ་ལས་གཟིགས / ལྷ་འབར་མི། / ལག་རྟེན་ལྐ་ཤ / ཁན / ཁན་འཛིན་ཐག / ཁན་འཛིན་ཐག་འབར་ནི། / ཁན་གྲོགས / ཁན་ནི། / ཁན་པ / ཁན་བཏགས་ནི། / ཁན་ཐོགས / ཁན་ཐྲིན་ནི། / རོགས / ཁན་ཐོགས་ནི། / རོགས་རན / ཁན་ཐོགས་ནི། / ཟུབ / གསོ་ནི། / བཏེག་ཐྲི་ན / བཏེག་ནི། / བཏེག་གསོ་བདུལ / གཟུང་རྟེན / རྒྱབ་ཐག རྒྱབ་རྟེན

བཏོག་ནི། *verb*

tok ni

කැපීමේ

kaæpaīmae

ཐོག་ནི། / ས་ཆགས་ཁར་ཐོག་ནི། / སོ་སྐྱེ་ནི། / བཏོག་ནི། / བཏོན་ནི།

කාමරය

kaāmaraya

བར་སྣང་ / བར་ཐང་མར་མ་གཏོགས་པར་སྒོང་ནི། / ཆགས་གནས། / བར་ཁ་ནི། / ཆགས་ཡུལ / ཚང་ནི། / སྒོང་ཁྱིམ / སྒོང་ས / སྒོང་ཁྲི / ཏ་ནི། / སྒྲ་བཟུང་ནི། / དུས་ཡུན / སྐེདཔ་བཏོག་ནི། / ཁང་ཅིག / ལྷ་འགན / ནམ་མཁའ / གནས / གནད་དོན / གནས་ལྟངས / གནས་ཚད / ཕན་ནི། / ཐོག་ནི། / རང་དབང་ / ས་ཐྲོག་ས / ས་གོ / ས་ཁོངས / ས་གནས / ས་སྒོང་ / ས་ཆགས་ཁར་ཐོག་ནི། / སོ་སྐྱེ་ནི། / བཏོག་ནི། / བཏོན་ནི། / འཚོལ་ཐོབ་པ / བཏུབ་ནི། / ཡང་པ / ཡང་པའི་ཚོར་བ / ཞལ་འཛོམས་ཁང་ / ཁང་ཅིག སྒོ་ཅིག /

කැල්ලක්

kaælalaka

བམ་ཚན / ངན་སྐལ / ཚ་ཤས / ཆཤ་ཏུམ / ཕྱམ་ཕྱིམ / ངན་ཏུམ / སྒོས་གར་ཀྱི་འཁྱབ་ཁྱེད / བཟློམ་ཕྱེ་ཐྲོད་ནི། / ཏ་ཏུམ / ཏུམ་ཤུ / བཀྲོ་སྐལ / བཀོ་ནི། / བཀོ་བཤད / བཀོ་བཤད་ཀྱི་ནི། / སྒོར་ལྟོག་ནི། / ལྷ་ལྷལ / ཚང་ཤུང་ / མཁན་ཆུར་འབར་ནི། / ངས / ར་ལྷལ / ཆུབ་ཐྲོད་ནི། / ཐོ་ཕོར་འཕྱལ་ནི། / བཀོག་ནི། / ཐོང་ལྷགས / ཐོང་ཆ / ཐོབ་ཁྱབ / ཁབ་ཤུ / ཁ་ཤས / ཆ / ཁ / ངན / ངན་ཏུམ / ཕྱ / ཕ / ཏ / ཏ / ཏ

བདག་སྐྱོང་འཛིན་ནི། *verb*

dak kyong tap ni

පරිපාලනය

paraipaālanaya

སྐྱོང་བྱ་སྟོན་ནི། / བདག་སྐྱོང་ / བདག་སྐྱོང་འཛིན་ནི། / འཛིན་སྐྱོང་བདང་ནི། / འགོ་འཛིན། / འགོ་འཛིན་འཛིན་ནི། / བཙུང་ནི། / ལག་སྟོན་ནི། / ལྟ་འཁྱོང་ནི། / གཞས་བང་སྟོན་ནི།

කළමනාකරණ

kaḷamanaākaraṇa

སྐྱོང་བྱ་སྟོན་ནི། / བདག་སྐྱོང་འཛིན་ནི། / འཛིན་སྐྱོང་བདང་ནི། / འགོ་འཛིན་འཛིན་ནི། / བཙུང་ནི། / ལག་སྟོན་ནི། / ལྟ་འཁྱོང་ནི། / གཞས་བང་སྟོན་ནི། / འགོ་འཛིན།

བདག་སྐྱོང་ *noun*

dak kyong

පරිපාලක

paraipaālaka

བདག་སྐྱོང་ / བདག་སྐྱོང་པ

පරිපාලනය

paraipaālanaya

སྐྱོང་བྱ་སྟོན་ནི། / བདག་སྐྱོང་ / བདག་སྐྱོང་འཛིན་ནི། / འཛིན་སྐྱོང་བདང་ནི། / འགོ་འཛིན། / འགོ་འཛིན་འཛིན་ནི། / བཙུང་ནི། / ལག་སྟོན་ནི། / ལྟ་འཁྱོང་ནི། / གཞས་བང་སྟོན་ནི།

བདག་སྲུང་འབད་ནི། *verb*

dak sung bé ni

පොත්

paeāta

བདག་སྲུང་འབད་ནི། / དེབ / ཉེས་མེད་བགོད་ནི། / དཔེ་ཆ / དཔེ་དེབ

ධර්මය

dharamaya

བདག་སྲུང་འབད་ནི། / དེབ / ཀུན་མཛད / སྒྲས་སྟོན / ཉེས་མེད་བགོད་ནི། / དཔེ་ཆ / དཔེ་དེབ / ཆུ་བ

བདམས་བདམས། *noun*

dam damsapa

තෝරාගැනීම

taeāraāgaænaīma

བདམས་བདམས། / གང་མ་ཁ / གང་མ་ཁ་ཆུབ་ནི། / གང་མ་འཛིན / གང་མ་གཞི / བསྡུ་ལེན་འབད་འབད་པ / བཙུག་འཛིན / བཙུག་འཛིན་འབད་ནི། / བཙུག་འཛིན་གྱི་པ / འཛིན་འཛིན

තෝරීම්

taeraīma

བདམས་བདམས། / གང་མ་ཁ / གང་མ་ཁ་ཆུབ་ནི། / གང་མ་འཛིན / གང་མ་གཞི / བསྡུ་ལེན་འབད་འབད་པ / བཙུག་འཛིན / བཙུག་འཛིན་འབད་ནི། / བཙུག་འཛིན་གྱི་པ / འཛིན་འཛིན

මැතිවරණ

maætaivaraṇa

བདམས་བདམས། / གང་མ་ཁ / གང་མ་ཁ་ཆུབ་ནི། / གང་མ་འཛིན / གང་མ་གཞི / བསྡུ་ལེན་འབད་འབད་པ / བཙུག་འཛིན / བཙུག་འཛིན་འབད་ནི། / བཙུག་འཛིན་གྱི་པ / འཛིན་འཛིན

བདའ་གཏང་ནི། *verb*

da tang ni

චේස්

caesa

བདའ་འགྱོ་ནི། / བདའ་གཏང་ནི། / ཤ་བདའ་ནི། / ཤ་བདའ་བ / ཏྲི་བདའ་འགྱོ་ནི། / ཐོག་བདོད་བསྟོང་ནི། / སྒོག་བཟོ་ནི། / འཚོལ་ནི། / འཚོལ་བ

දඩයමට

daḍayamaṭa

ཨཡ་སྒྲ་ངན་འཕྲལ་ཅན། / ཨང་ཤས་བཟོ་ཉེས། / བདའ་འགྱོ་ནི། / བདའ་གཏང་ནི། / འཚོ་མོ། / བདུན་མོ། / ཤ་བདའ་ནི། / ཤ་བདའ་བ / ཏྲི་བདའ་འགྱོ་ནི། / ཐོག་བདོད་བསྟོང་ནི། / སྒོག་བཟོ་ནི། / འཚོལ་ནི། / འཚོལ་བ

བདའ་ཟུན་ནི། *verb*

da zün ni

පසුබට

pasaubaṭa

བདའ་ཟུན་ནི། / བདག་བཟུང་འབད་ནི། / བདག་འཛིན་འཛིན་ནི། / བདེན་ལྡན་བཤད་ནི། / ཐོད་ནི། / ཁ་ཤུགས་ནི། / ཆུ་ར་སྐྱོང་འབད་ནི། / ཕོག་ནི། / རང་ཕ་ནི། / ཁེམས་ཤོར་ནི། / བཅེད་ནི། / ཤོད་ནི། / བདུན་ནི། / ཁ་ཤུགས་ནི། / ཁ་ཤུགས་ཁ / ཁ་ཤུགས་ཁ / ཁ་ཤུགས་ཁ

བདེ་སྒྲིད།
noun

'དམ་ཞི'

བདེ་ཚོ་ནི

'ལྷ་དགའ་བའི་སྲིད་དོན་པ

dé kyi dam zhi dé kho na lu gawé si dön pa

པཪཝིཡཱ

paravaiyaā

ཐདེ་སྒྲིད་དམ་ཞི་ཐདེ་ཚོ་ནི་ལྷ་དགའ་བའི་སྲིད་དོན་པ / ཕྱ་ཀྱེ / ཕུག་ཅོན / ཐེ་ལེ་ཕྱཱཡཱ / ཐེ་ཐེ་ཕྱཱཡཱ / ཞི་ཆོས་ཅན

བདེ་སུང་
noun

dé sung

ཨཱཪཀཷཥཻཏ

ārakaṣaita

ཐདེ་སུང་ / སྨོན་མཛད་ / སྨོ་ཐདེ་ཡག་པ / སྨོ་ཐདེ་ཏོག་ཏོ / སྨོ་གཏང་ཕྱུགས་པ / ངེས་ཐདེན / ངེས་གཏན / དངོས་གནས / གཞོད་པ་མེད་པ / ཉེན་ཁ་མེད་པ / ཉེན་བྱང་ / ཉེན་བྱང་ཅན / བྱང་སྒྲོལ / ཐང་རེ་བ་རེ / ཏཱ་ཏཱ / ཏཱ་ཏཱ་རང་ / ཐོབ་དཔང་ / ཀྱེད་ཀྱེ / ཀྱེ་ཀྱེ་ཅན / ཀྱེ་ཀྱེ / ཉེན་ཁ་ཅན / ཁ་ཤས་ཀྱི / ཁ་ཤས་ཀྱི / ཉེན་ཁ་ཅན

ཨཱཪཀཷཱཝ

ārakaṣāva

ཐདེ་ཐུང་ / ཉེན་ཐུང་ / ཐུང་ཐྱོས / ཉེན་ཐོག ཉེན་ཁེད

ཨཻཔ

æpa

ཐདེ་ཐུང་ / འགན་ལེན / ཁག་ལེན / ཉེན་ལེན / ཉེན་ཐུང་ / ཐུང་ཐྱོས / གཏན་ལ

ནཻསཱཀཝམ

naisaækavama

ཐདེ་ཐུང་ / ངེས་ཐདེན / ངེས་པར་དུ / དངོས་གནས / ཉེན་ཐུང་ / ཐུང་ཐྱོས / ཐང་རེ་བ་རེ / ཏཱ་ཏཱ / ཏཱ་ཏཱ

ཞཧཏཱཀ

sahataika

ཐདེ་ཐུང་ / འགན་ལེན / ཁག་ལེན / ཁག་ལེན་འབར་ནི / ཉེན་ལས་ལེན / ཁག་ལེན་ནི / ཉེན་ལེན / ཉེན་ཐུང་ / ཐུང་ཐྱོས / གཏམ་ལ / ཏཱ་ཏཱ་ཕཙོ་ནི

ཨཱཪཀཷཥཀ

ārakaṣaka

ཐོ་བཅིད / ཐདེ་ཐུང་ / དགྱ་ལེ / འགན་ལེན / རྒྱལ་ཏུགས / ཏཱགཱ་ནི / ཁག་ལེན / བསྐྱབ་ནི / ཉེན་ཐྱོས / ཉེན་ལེན / ཉེན་ཐུང་ / ཉེན་ཐུང་པ / ཉེན་ཕུབ / ཐུང་ཕྱུར་ངན་ཤེ / ཐུང་ཐྱོས / བསྡུར་ནི / ཐུང་ར / གཏམ་ལ / ཏཱ་ཏཱ / ཁྲིམས་ཐུང་འགག་པའི་ངོ་ཕྱུན / ཚུངས་ཆོའི་གསོལ་ར / མཆོན་ཐྱག་ཐས / ཉེན་ཐྱོག ཉེན་ཁེད

བདེན
adj

den

ཨཡཻཏཻཡ

ayaitaiya

ཏ་ཕྱོ་རང་ / བདག་ངང་ / བདེན / བདེན་པ / ངང་པོ / ངང་པོ / ངང་པོར་ / འཚོ་ལ་ཆེད / ཕྱ་ནོར / ཁྱད་ཆོས / ཁྱད་རྣམ / ཐོབ་ཆེད་ / མ་འཚོ་པ / ངེས་བདེན / ཀཏ་ཀཏ / ཐོབ་ངང་ / ཀྱེལ་ཀྱི / ཁྲིམས / ཁྲིམས་ལུགས / ཁྲིམས་མཐུན / འཁྱལ་ཆེད / གཡས་ཐྱོགས་ཀྱི / གཞིས་བང་

ཧཪཡཏཫ

haraiyaṭama

ཏ་ཕྱོ་རང་ / བདེན / བདེན་པ / ངང་པོ / ངང་པོ / ངང་པོར / འཚོ་ལ་ཆེད / ཕྱོགས་ཆེད / མ་འཚོ་པ / དཔེགས་བསལ་དུས་ཚོ / ངེས་བདེན / ངེས་གཏན / ངེས་ཏིག་ཟླ / ངོ་མཚ / ཐང་རེ་བ་རེ / ཐང་རེ་བ་རེ་རང་ / ཏཱ་ཏཱ / ཏཱ་ཏཱ་རང་ / ཐོབ་དཔང་ / ཀྱེལ་ཀྱི / ཀྱེལ་ཀྱི་ཅན / ཁྲིམས་མཐུན / འཁྱལ་ཆེད / གཡས་ཐྱོགས་ཀྱི

ཀྱཱཡཱ

saudausau

འབབ་ཞིག / བར་ཚད་ཆེད་པའི / ཆ་འཚོག་ཅན / ཅིག་རང་ / ལྷོག་ས་ཐུག / ལྷོག་ས་ཐུག / ལྷོག་ས་ / ཏ་ཕྱོ / ཏ་ཕྱོ་རང་ / བདེན / བདེན་པ / འདི་རང་ / ངང་པོ / ངང་པོ / ངང་པོར་ / འཚོ་ལ་ཆེད / ཕྱ་མཚན་ལྟར་པའི / ཕྱ་ཚད་ཆེད་པའི / ཉིང་ལང་ས / ཨཔ་རིས་ཆོ / ཨཔ་ཏོ་ཏོ / ཕྱོགས་ཆེད / ལང་མ / ལེགས་ཐོན / ངེས་བདེན / ངོ་མ / ཆོས་འབབ་ཡོངས་པའི / ཆོས་ལྟར / ཆོས་པ / ཆོས་ཉིང་འཚམས་པའི / རན་པ / རན་ཏོ་ཏོ / ཐང་ཐུག / ངང་ཐུག / ཐོབ་ངང་ / ཐང་ཐང / ཐང་ཐུག / ཐང་ཐུག / ཉིན་ཞག / ཟླ / ཟླ / ཟླ / ཟླ / ཉིན་ཞག

ཨུཙཻཏ

ucaita

འབབ་ཞིག / བར་ཚད་ཆེད་པའི / ཆ་འཚོག་ཅན / ཅིག་རང་ / ཏ་ཕྱོ / ཏ་ཕྱོ་རང་ / བདེན / བདེན་པ / འདི་རང་ / ངང་པོ / ངང་པོ / ངང་པོར་ / འཚོ་ལ་ཆེད / ཕྱ་མཚན་ལྟར་པའི / ཕྱ་ཚད་ཆེད་པའི / ཉིང་ལང་ས / ཨཔ་རིས་ཆོ / ཨཔ་ཏོ་ཏོ / ཕྱོགས་ཆེད / ལང་མ / ལེགས་ཐོན / ངེས་བདེན / ངོ་མ / ཆོས་འབབ་ཡོངས་པའི / ཆོས་ལྟར / ཆོས་པ / ཆོས་ཉིང་འཚམས་པའི / རན་པ / རན་ཏོ་ཏོ / ཐང་ཐུག / ངང་ཐུག / ཐོབ་ངང་ / ཐང་ཐང / ཐང་ཐུག / ཉིན་ཞག / ཟླ / ཟླ / ཟླ / ཟླ / ཉིན་ཞག

ཀཻ་ལ་ཡ

kaelainama

འབབ་ཞིག / བར་ཚད་ཆེད་པའི / ཅིག་རང་ / ཏ་ཕྱོ / ཏ་ཕྱོ་རང་ / ཏེ་ཁ་ངང་ / ཏེ་མ་ཐག་ཏུ / བདེན / བདེན་པ / འདི་གི་ཉེ་མ་རང་ / འདི་གི་ཕུལ་མ་རང་ / འདི་རང་ / འདི་འཕྲོ་ལས་རང་ / ངང་པོ / ངང་པོ / ངང་པོར་ / འཚོ་ལ་ཆེད / ཕྱ་ཚད་ཆེད་པའི / ཉིང་ལང་ས / འཔམ་ཏོ་ཏོ / ཕྱོགས་ཆེད / ལང་མ / ལེགས་ཐོན / ངེས་བདེན / ངོ་མ / ཆོས་ལྟར / ཆོས་པ / ཆོས་ཉིང་ཕན་ཚུན / ཐ་ལ / ཐ་ལ / ཐ་ལ / ཐ་ལ / ཉིན་ཞག / ཟླ / ཟླ / ཟླ / ཟླ / ཉིན་ཞག

ནཻཝཱ་ཪ་ཌཻ

naivaæradai

འབབ་ཞིག / བར་ཚད་ཆེད་པའི / ཅིག་རང་ / བཅོ་ཁ / བཅོ་ཁ་ཕྱུར་ནི / ཏ་ཕྱོ / ཏ་ཕྱོ་རང་ / དཀ་ངངས་ཕྱུར་ནི / དཀ་ཁོག / ཁ་ཤས / ཁ་ཤས / ཁ་ཤས

కెలినామ

kaelainama

འབའ་ཞིག / བར་ཚད་མེད་པའི / ཅིག་རང་ / དཀྱོ / དཀྱོ་རང་ / དེ་ཁ་རང་ / དེ་མ་ཐག་ཏུ / བདེན / བདེན་པ / འདི་གི་ཉེ་མ་རང་ / འདི་གི་ཤུལ་མ་རང་ / འདི་རང་ / འདི་འཕྲོ་ལས་རང་ / དྲང་པོ / དྲང་པོ / དྲང་པོར་ / འཕྲོ་མེད / ཆུན་ཚད་མེད་པའི / ཉིང་ཁང་ས / འཕམ་ཉོང་ཏོ / སྒོན་མེད / ལངས / རེས་བདེན / ཏོས་ལྟན / ཏོས་པ / རན་པ / ཐང་ཀར / ཏན་ཏན / ཐོབ་དཀར་ / ཐང་ཏང་ཏ / ཐང་ཐང་མ / ཀྱེད་ཀྱེ / ཀྱེ་ཨ / ཀ་ཁ / ཀ་ཁ / ཀ་ཁ

བཙག་འཛུ
noun
tsak tu

மැතිවරණ

maætaivaraṇa

བདམས་བདམས་ / གདམ་ཁ / གདམ་ཁ་རྒྱབ་རྟེ / གདམ་འཛུ / གདམ་གཞི / བཟླ་ལེན་འབད་འབདཔ་ / བཙག་འཛུ / བཙག་འཛུ་འབད་རྟེ / བཙག་འཛུ་གྲྭ་པ / འཛུ་འཛུཔ

தேர்தாகாஈமை

taeāraāgaænaīma

བདམས་བདམས་ / གདམ་ཁ / གདམ་ཁ་རྒྱབ་རྟེ / གདམ་འཛུ / གདམ་གཞི / བཟླ་ལེན་འབད་འབདཔ་ / བཙག་འཛུ / བཙག་འཛུ་འབད་རྟེ / བཙག་འཛུ་གྲྭ་པ / འཛུ་འཛུཔ

தேரீமி

taeraīma

བདམས་བདམས་ / གདམ་ཁ / གདམ་ཁ་རྒྱབ་རྟེ / གདམ་འཛུ / གདམ་གཞི / བཟླ་ལེན་འབད་འབདཔ་ / བཙག་འཛུ / བཙག་འཛུ་འབད་རྟེ / བཙག་འཛུ་གྲྭ་པ / འཛུ་འཛུཔ

བཙག་འཛུ་གྲྭ་པ
noun
tsak tu drup pa

தேர்தாகாஈமை

taeāraāgaænaīma

བདམས་བདམས་ / གདམ་ཁ / གདམ་ཁ་རྒྱབ་རྟེ / གདམ་འཛུ / གདམ་གཞི / བཟླ་ལེན་འབད་འབདཔ་ / བཙག་འཛུ / བཙག་འཛུ་འབད་རྟེ / བཙག་འཛུ་གྲྭ་པ / འཛུ་འཛུཔ

தேரீமி

taeraīma

བདམས་བདམས་ / གདམ་ཁ / གདམ་ཁ་རྒྱབ་རྟེ / གདམ་འཛུ / གདམ་གཞི / བཟླ་ལེན་འབད་འབདཔ་ / བཙག་འཛུ / བཙག་འཛུ་འབད་རྟེ / བཙག་འཛུ་གྲྭ་པ / འཛུ་འཛུཔ

மැතිවරණ

maætaivaraṇa

བདམས་བདམས་ / གདམ་ཁ / གདམ་ཁ་རྒྱབ་རྟེ / གདམ་འཛུ / གདམ་གཞི / བཟླ་ལེན་འབད་འབདཔ་ / བཙག་འཛུ / བཙག་འཛུ་འབད་རྟེ / བཙག་འཛུ་གྲྭ་པ / འཛུ་འཛུཔ

བཙག་འཛུ་འབད་རྟེ
verb
tsak tu bé ni

தேரீமி

taeraīma

བདམས་བདམས་ / གདམ་ཁ / གདམ་ཁ་རྒྱབ་རྟེ / གདམ་འཛུ / གདམ་གཞི / བཟླ་ལེན་འབད་འབདཔ་ / བཙག་འཛུ / བཙག་འཛུ་འབད་རྟེ / བཙག་འཛུ་གྲྭ་པ / འཛུ་འཛུཔ

மැතිවරණ

maætaivaraṇa

བདམས་བདམས་ / གདམ་ཁ / གདམ་ཁ་རྒྱབ་རྟེ / གདམ་འཛུ / གདམ་གཞི / བཟླ་ལེན་འབད་འབདཔ་ / བཙག་འཛུ / བཙག་འཛུ་འབད་རྟེ / བཙག་འཛུ་གྲྭ་པ / འཛུ་འཛུཔ

தேரான்ன

taeāranana

གདམ་ཁ་རྒྱབ་རྟེ / གདམ་མི་ / རྒྱབ་སྒྲོར་འབད་རྟེ / བཙག་འཛུ་འབད་རྟེ / ཚོགས་རྒྱན་བཟླར་རྟེ / ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་རྟེ

ஷன்த

chanada

གདམ་ཁ་རྒྱབ་རྟེ / གདམ་མི་ / རྒྱབ་སྒྲོར་འབད་རྟེ / བཙག་འཛུ་འབད་རྟེ / ཚོགས་རྒྱན་ / ཚོགས་རྒྱན་བཟླར་རྟེ / ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་དུས / ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་རྟེ / ཚོགས་པའི་ཚོགས་རྒྱན

தேரா

taeāraā

གདམ་ཁ་རྒྱབ་རྟེ / གདམ་མི་ / རྒྱབ་སྒྲོར་འབད་རྟེ / བཙག་འཛུ་འབད་རྟེ / ཚོགས་རྒྱན་ / ཚོགས་རྒྱན་བཟླར་རྟེ / ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་དུས / ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་རྟེ / ཚོགས་པའི་ཚོགས་རྒྱན

தேரான்ன

taeāranana

གདམ་ཁ་རྒྱབ་རྟེ / གདམ་མི་ / རྒྱབ་སྒྲོར་འབད་རྟེ / བཙག་འཛུ་འབད་རྟེ / ཚོགས་རྒྱན་ / ཚོགས་རྒྱན་བཟླར་རྟེ / ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་རྟེ

ཙཱ་ད
noun
tsak tü zhung den gyel khap

ஜநரஜய

janarajaya

སྒྲོ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ / མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ / བཙག་འཛུའི་གཞུང་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ

བཙན་ཁྱིམ
noun
tsen khyim

ஸுரக்ஷிதாகாரய

saurakaṣaitaāgaāraya

འཕར་མཚོང་ / བཙན་ཁྱིམ

བཙན་ཁྲིད་འབད་རྟེ
verb
tsen tri bé ni

பாஹாரை

paæhaæra

བཙན་ཁྲིད་འབད་རྟེ / བཟུང་ཟེ་འཁྱིད་རྟེ

བཙན་གཏོན
noun
tsen nön

ஆக்ரமணய

ākaramaṇaya

རྒྱལ་ཁབ་འཇོག་པ / མི་ཆུ་ཀུ / སྤྱང་པ་ / བཙན་འཇུལ / བཙན་གཏོན

மர்தனய

maradanaya

འཇུར་འཛིན་ / བཙན་གཏོན / དབང་གཏོན

བཙན་ཏོག་ཏོ
adj
tsen tok to

பலவத்

balavata

འགོར་ཚེན / ཕྱུགས་པོ / གྲངས / གྲངས་མང་ / གྲྭིང་ཐྲྭིང་ / ཐུག་ཟེག་པའི / འཕྲུང་ཕྱིང་པའི / ཐུང་ཕྱོགས / ཐུང་ཚ་ཏྲགས / ཁེ་ཚོ་ཅན / ལེགས་པོམ / གཅོད་ཅན / ནུས་ཅན / ཐྲི་བོ་ཐྲོས་ཅན / ཤུགས་ཅན / ཏན་ཏན / ཐྲོས་ཅན / ཐྲོས་ཤུགས་ཅན / བཙན་ཏོག་ཏོ / དབང་ཅན / དབང་ཚད་ཅན / ༡༠ འཕྲུང་ཉེ་བའི

பலஸமிபன்ன

balasamapanana

འགོར་ཚེན / ཕྱུགས་པོ / གྲངས / གྲངས་མང་ / གྲྭིང་ཐྲྭིང་ / ཐུག་ཟེག་པའི / འཕྲུང་ཕྱིང་པའི / ཐུང་ཕྱོགས / ཐུང་ཚ་ཏྲགས / ཁེ་ཚོ་ཅན / ལེགས་པོམ / གཅོད་ཅན / ནུས་ཅན / ཐྲི་བོ་ཐྲོས་ཅན / ཤུགས་ཅན / ཏན་ཏན / ཐྲོས་ཅན / ཐྲོས་ཤུགས་ཅན / བཙན་ཏོག་ཏོ / དབང་ཅན / དབང་ཚད་ཅན / ༡༠ འཕྲུང་ཉེ་བའི

ශක්තිමත්

śakataimata

འགོར་ཚེན / ཕྱུགས་པོ / གྲངས / གྲངས་མང་ / གྲྭིང་ཐྲྭིང་ / ཐུག་ཟེག་པའི / ཐུང་ཕྱོགས / ཐུང་ཚ་ཏྲགས / ཁེ་ཚོ་ཅན / ལེགས་པོམ / ཁ་ཐཎ་ཅན / ནུས་ཅན / ཐྲི་བོ་ཐྲོས་ཅན / ཤུགས་ཅན / ཏན་ཏན / ཐྲོས་ཅན / ཐྲོས་ཤུགས་ཅན / ཁ་ཐཎ་ཅན / བཙན་ཏོག་ཏོ / དབང་ཅན / དབང་ཚད་ཅན / ༡༠ འཕྲུང་ཉེ་བའི

བཙན་དབང་འབད་རྟེ
verb
tsen wang bé ni

අයිති

ayaitai

དཔལ་ཕ་མི་འཚོན་རྟེ / ཐོད་པ་གཟུང་རྟེ / དུས་ཚོད་འགོར་རྟེ / གོ་གཤས་གཟུང་རྟེ / མི་ཁོམ་རྟེ / ས་ཁོངས་གང་རྟེ / བཙན་དབང་འབད་རྟེ / དབང་རྟེ

བཙན་དབང་
noun
tsen wang

வடலா

vaṭalaā

དམག་སྒོར / བཙན་དབང

བཙན་མཁར
noun
tsen khar

காஸல்

kaāsala

ཐོང་ / མཁར / བཙན་ཐོང་ / བཙན་མཁར

བཙན་འཛུལ
noun
tsen dzül

ஆக்ரமணய

ākaramaṇaya

རྒྱལ་ཁབ་འཇོག་པ / མི་ཆུ་ཀུ / སྤྱང་པ་ / བཙན་འཇུལ / བཙན་གཏོན

བཙན་ཛོང
noun
tsen dzong

காஸல்

kaāsala

ཐོང་ / མཁར / བཙན་ཐོང་ / བཙན་མཁར

བཙཱ་རི
noun
tsap ri

பச்ச

pacaca

དམག་གི་ཁྲོད་སྒོར / དམག་སྒོར / བཙཱ་རི / གཟུགས་ཁར་/ཁབ་བཙཱ་ཀ་ཡི་ཨོ

བཙཱ
noun
tsa

ஒக்ஸயைட்

okasayaiḍa

བཙཱ / བཙཱ་ཐལ / གཡའ

மலகஃ

malakaḍa

བཙཱ / བཙཱ་ཆགས་རྟེ / བཙཱ་ནད

བཙཱ་ཆགས་རྟེ
verb
tsa chak ni

மலகஃ

malakaḍa

བཙཱ / བཙཱ་ཆགས་རྟེ / བཙཱ་ནད

བཙཱ་ཐལ
noun
tsa tel

ஒக்ஸயைட்

okasayaiḍa

བཙཱ / བཙཱ་ཐལ / གཡའ

བཙཱ་ནད
noun
tsa né

மலகஃ

malakaḍa

བཙཱ / བཙཱ་ཆགས་རྟེ / བཙཱ་ནད

བཙཱ་གྲེལ
noun
tsar drel

தீரௌ

taīrauva

བཙད་ཕྱིག / ཀ་ཚེན / ཀ་བ / བཙཱ་གྲེལ / བཙད་ཕྱིག ཐྲུན་ཐོམ

བཙིར་རྟེ
verb
tsir ni

மாதிய

maādhaya

བཙན་བཐུན་ལམ / བཙན་ལམ / ཚེལ་རྟེ / ཐུང་འཕྲིན་བཏུམ / བསྒྲལ་རྟེ / གནས་ཆུལ་ཕྱེལ་ལམ / མཉན་རྟེ / འཕྲལ་རྟེ / ཤུགས་ཀྱིས་ལྡར་རྟེ / བཙོར་རྟེ / ཙུ ཆུལ་གས་ཐུབ་རྟེ / དབར་རྟེ / དབར་ཏེ་ཐུབ་རྟེ

புவர்பதர்

pauvatapata

ཚེལ་རྟེ / བསྒྲལ་རྟེ / གནས / ཙུ་ཆུལ་ཁ་ཅར་བའི་གས་ཀོག ཀ་ཀི་ཨོག་ཀ་ཡ་ཁ་ཤེ / ཆཉན་རྟེ / འཕྲལ་རྟེ / གས་ཀོ་ཨོག་ཀ་ལ་ཁ་ཤེ / ཆཉན་ཁ་ཅ / ཤ་ཀ་ཨོག་ཀ ཀ ཨ ཤ ཁ / ཤ ཀ ཨ ཤ ཁ / ཤ ཀ ཨ ཤ ཁ / ཤ

བཙུགས་ནི *verb*
tsuk ni

ཕ་ཅེས
paænavaīmaṭa

བང་བསྟོང་ནི / བགས་ནི / ཁྱིམས་གསར་བཅར་སྒྲ་ཐུ / བཙུགས་ནི

ཨེན་ནན
enanata

ཉེ་སྐལ་བགལ་ནི / ཕྱིན་ནི / ཕྱིན་པ / ཁབ་ཆུབ་ནི / ཟླུག་ནི / ཟླུགས་པ / སྨན་ཁབ་ཆུབ་པ / སྨན་ཁབ་བཙུགས་ནི / སྨན་བཙུགས / ནང་བགས་སྨན / དཏུལ་ཕྱུ་ཐུ / དཏུལ་ཕྱུ་ཐུ / བཙུགས་ནི / བཙུགས་པ

ནས་ཅ
nasaā

དན་ཚོགས་བསྟེན་ནི / ཁ་བཟེང་ནི / ཁས་ལེན་ནི / སློ་ལུ་གཟུང་ནི / སློས་ཕོགས་ནི / ངན་ལྟ་འབད་ནི / ཐག་གཅད་ནི / གཏང་ནི / བཙུགས་ནི / ཡིག་ཐོག་ལུ་འཇི་ནི / ཟང་འཛོ་གཏང་ནི

ཕ་ཤེ
paælaæṭai

བཟློ་ཟས་བཞག་ནི / ཐོ་ཤིང་ / བཏབ་ནི / བཙུགས་ནི

ཕི་ཌི
paiḷaiganana

འཕྲལ་ནི / ཁ་བཟེང་ནི / ཁས་ལེན་འབད་ནི / ལེན་ནི / བཙུགས་ནི

ཀཱ
gaihai

ཐོང་ཁྱིམ / ཐོང་ས / ཐོང་ཁྱི / ཀ་ཕྱིག་འབད་ནི / བཀལ་ནི / ལྷན་ནི / ཁན་ངོ་ནི / ས་ཁར་བཞག་ནི / ས་གཞས / བཙུགས་ནི / བཞག་ནི / གཡོག་ལྷ

ཤཱཊཱ
sathaāpanaya

ཁོ་གནས་ཆ་ཐུ / བགལ་ནི / བཟློ་བཞག་འབད་ནི / བཙུགས་ནི / བཙུགས་ས / བཟློ་བཞག་ཁྱི་འཛིན

ཨ
balaāgaāraya

བཟློ་ཟས་བཞག་ནི / ཐོ་ཤིང་ / བཏབ་ནི / བཙུགས་ནི

བཙུགས་པ *noun*
tsuk pa

ཨེ
enanata

ཉེ་སྐལ་བགལ་ནི / ཕྱིན་ནི / ཕྱིན་པ / ཁབ་ཆུབ་ནི / ཟླུག་ནི / ཟླུགས་པ / སྨན་ཁབ་ཆུབ་པ / སྨན་ཁབ་བཙུགས་ནི / སྨན་བཙུགས / ནང་བགས་སྨན / དཏུལ་ཕྱུ་ཐུ / དཏུལ་ཕྱུ་ཐུ / བཙུགས་ནི / བཙུགས་པ

བཙུགས་ས *noun*
tsuk sa

ཤཱཊཱ
sathaāpanaya

ཁོ་གནས་ཆ་ཐུ / བགལ་ནི / བཟློ་བཞག་འབད་ནི / བཙུགས་ནི / བཙུགས་ས / བཟློ་བཞག་ཁྱི་འཛིན

བཙུན་མོ *noun*
tsün mo

ཤ
raæjaina

ཆུལ་མོ / ཆུལ་བཙུན / མེག་མང་ཁྲིད་མཁན་ཆ་ཤེ / ཐོག་ཆགས་ཀྱི་ཆས / ཐོག་ཆགས་ཀྱི་མ / ཏུས་ཀྱི་ཆ་ཤེ / བཙུན་མོ / མོ་དཀར་ཁོར

ཛཻ
baisava

ཀིའུ་ཀཱ་ཕྱི་ཆས / ཆུལ་མོ / ཆུལ་བཙུན / མེག་མང་ཁྲིད་མཁན་ཆ་ཤེ / ཐོག་ཆགས་ཀྱི་ཆས / ཐོག་ཆགས་ཀྱི་མ / ཏུས་ཀྱི་ཆ་ཤེ / བཙུན་མོ / མོ་དཀར་ཁོར

ཨཱ
ādaipaādavaraiya

ཀིའུ་ཀཱ་ཕྱི་ཆས / ཆུལ་མོ / ཆུལ་བཙུན / མེག་མང་ཁྲིད་མཁན་ཆ་ཤེ / ཐོག་ཆགས་ཀྱི་ཆས / ཐོག་ཆགས་ཀྱི་མ / ཏུས་ཀྱི་ཆ་ཤེ / བཙུན་མོ / མོ་དཀར་ཁོར

བཙུམ་ནི *verb*
tsum ni

ཝ
vasaā

བ་ཐུ / གཙང་ནི / བཐུམས་བཐུམས་པ / བཐུམ་མི / ཐོཿ་བཐུམ་མི / ཏྲ་ཐུ / དམའ་ས / ཏོག་ཐོུགས / ཏོག་ལས / ཏོག་ཕོགས / ཏོག་ལུ / ཏོག་མ / ཏོག་གནས / ཚོང་ཁང་ཐུ་ཐུ / བཙུམ་ནི / གཞན་མ་ཨོང་ཡ

ཝ
vasanana

ཐོ་ཡོགས་ཁར / འཚམ་ཨོས / གཙང་ནི / བཐུམས་བཐུམས་པ / བཐུམ་མི / འཕེལ་ཐག་ཉེ་བའི / ཏྲན་ཨེས་ཀྱི / ཐོ་བཐུམ་མི / ཉ་ལམ་འཏུ་བའི / མཇུག་ཐུ་ཡོ་འབད་ནི / མཇུག་བཐུ་ནི / ལག་ངོ་ཏམ་ཏྲགས / ཉེ་ཨོས / གསང་བའི / ཐག་ཉེ་བའི / ཚོང་ཁང་ཐུ་ཐུ / བཙུམ་མི / གཟའ་གཟའ་ཀྱི / གཞན་མ་ཨོང་ཡ

ཨ
samaīpa

ཐོ་ཡོགས་ཁར / འཚམ་ཨོས / གཙང་ནི / བཐུམས་བཐུམས་པ / བཐུམ་མི / འཕེལ་ཐག་ཉེ་བའི / ཏྲན་ཨེས་ཀྱི / ཐོ་བཐུམ་མི / ཉ་ལམ་འཏུ་བའི / མཇུག་ཐུ་ཡོ་འབད་ནི / མཇུག་བཐུ་ནི / ལག་ངོ་ཏམ་ཏྲགས / ཉེ་ཨོས / གསང་བའི / ཐག་ཉེ་བའི / ཚོང་ཁང་ཐུ་ཐུ / བཙུམ་མི / གཟའ་གཟའ་ཀྱི / གཞན་མ་ཨོང་ཡ

ཨ
asala

ཐོ་ཡོགས་ཁར / འཚམ་ཨོས / གཙང་ནི / བཐུམ་མི / འཕེལ་ཐག་ཉེ་བའི / ཏྲན་ཨེས་ཀྱི / ཐོ་བཐུམ་མི / ཉ་ལམ་འཏུ་བའི / མཇུག་ཐུ་ཡོ་འབད་ནི / མཇུག་བཐུ་ནི / ལག་ངོ་ཏམ་ཏྲགས / ཉེ་ཨོས / གསང་བའི / ཐག་ཉེ་བའི / ཚོང་ཁང་ཐུ་ཐུ / བཙུམ་མི / གཟའ་གཟའ་ཀྱི

བཙོ་ནི *verb*
tso ni

ཀཱ
gaeḍaiyaka

འགོལ་ནི / བཟློལ་ནི / བཙོ་ནི / ཞེ་ལྡང་འབར་ནི

བཙོག་ཁ *noun*
tsok kha

ཨ
apacaāra

ལོག་ཐྲོད / ལོག་ཐྲོད་འབད་ནི / ངན་ཐྲོད་འབད་ནི / ཚོག་ངན་བྱས་ནི / བཙོག་ཁ / ཆུལ་མེན་ཐྲོད་ནི

ཨ
avajaātakayaā

དཀའ་གས་ཀྱི་ཚོག / ཚོག་ངན / བཙོག་ཁ

ཨ
atavara

ལོག་ཐྲོད / ལོག་ཐྲོད་འབད་ནི / ངན་ཐྲོད་འབད་ནི / ཚོག་ངན་བྱས་ནི / བཙོག་ཁ / ཆུལ་མེན་ཐྲོད་ནི

ཨ
apayaeājanaya

ལོག་ཐྲོད / ལོག་ཐྲོད་འབད་ནི / ངན་ཐྲོད་འབད་ནི / ཚོག་ངན་བྱས་ནི / བཙོག་ཁ / ཆུལ་མེན་ཐྲོད་ནི

བཙོག་གྲིབ *noun*
tsok drip

ཌ
daūṣaṇaya

འཚུ་ནད / འགོ་ནད / ཆ་ཅུལ / བཙོག་གྲིབ / བཙོག་ལྟད

བཙོག་པ *adj*
tsok pa

ཨ
apavaitara

ཐ་བཞེས་བཅེས་ཤ / ལྟས་ཆུབ་ཆུབ་པའི / མི་གཙང་བ / གཙང་ཐ་ཅེད་པའི / བཙོག་པ

ཀ
kaḷau

ཁོ་ཀནགས་ཀོ / ཁ་ངོག་ཀནགས་ཀོ / བཀྲག་ཀནགས་ཀོ / མི་ཀནགས་ཀོ / མི་རིགས་ཀནགས་ཀོ / བཙོག་པ

ཀ
kauṇau

ངེག་པ / མེད་པ་ཐལ་ནི / ཅུལ་ནི / བཙོག་པ

ནཱ
naīgaraeā

ཁོ་ཀནགས་ཀོ / ཁ་ངོག་ཀནགས་ཀོ / བཙུག་ཀནགས་ཀོ / མི་ཀནགས་ཀོ / མི་རིགས་ཀནགས་ཀོ / བཙོག་པ

བཙོག་པ་བཟོ་ནི *verb*
tsok pa zo ni

ཕ
paṛthaivai

ཕོ་ཐེ་ཀནགས / འཇམ་ཟླིང་ / ཆུལ་ཁབ / འཇིག་ཏྲེན / འཇིག་ཏྲེན་འཇམ་ཟླིང་ / ཤ་ཡུལ / ས / ས་ཀནས / ས་ཐྲེང / ས་ཀནི / མཐའ་ཟུར / ཐང་ / བཙོག་པ་ལྷུ་ནི / བཙོག་པ་བཟོ་ནི

ཨ
maæṭai

འདན / ཐ་ཚས / ཐ་ཏོད / ཐ་ལྟོད / ཐ་བཟོ་ཁང་ / ཐམ་བཟོ་ས / ཆུལ་ཁབ / ས / ས་ཀནས / ས་ལྟེང / ས་ཀནི / མཐའ་ཟུར / ཐང་ / བཙོག་པ་ལྷུ་ནི / བཙོག་པ་བཟོ་ནི

ཨ
pasa

འདན / ཐོང་ཁྱིམ / ཐོང་ས / ཐོང་ཁྱི / ཆུལ་ཁབ / ལྷ་ཀནགས / ཀནགས / ཀནད་ངོ་ནི / ས / ས་ཀནས / བཙོག་པ་ལྷུ་ནི / བཙོག་པ་བཟོ་ནི / ཁཡོག ལྷ

བཙོག་པ་གཡེ་ནི *verb*
tsok pa gyé ni

ཕ
paṛthaivai

ཕོ་ཐེ་ཀནགས / འཇམ་ཟླིང་ / ཆུལ་ཁབ / འཇིག་ཏྲེན / འཇིག་ཏྲེན་འཇམ་ཟླིང་ / ཤ་ཡུལ / ས / ས་ཀནས / ས་ལྟེང / ས་ཀནི / མཐའ་ཟུར / ཐང་ / བཙོག་པ་ལྷུ་ནི / བཙོག་པ་བཟོ་ནི

ཨ
maæṭai

འདན / ཐ་ཚས / ཐ་ཏོད / ཐ་ལྟོད / ཐ་བཟོ་ཁང་ / ཐམ་བཟོ་ས / ཆུལ་ཁབ / ས / ས་ཀནས / ས་ལྟེང / ས་ཀནི / མཐའ་ཟུར / ཐང་ / བཙོག་པ་ལྷུ་ནི / བཙོག་པ་བཟོ་ནི

ཨ
pasa

འདན / ཐོང་ཁྱིམ / ཐོང་ས / ཐོང་ཁྱི / ཆུལ་ཁབ / ལྷ་ཀནགས / ཀནགས / ཀནད་ངོ་ནི / ས / ས་ཀནས / བཙོག་པ་ལྷུ་ནི / བཙོག་པ་བཟོ་ནི / ཁཡོག ལྷ

བཙོག་ལྷེ *noun*
tsok lhé

ཌ
daūṣaṇaya

འཚུ་ནད / འགོ་ནད / ཆ་ཅུལ / བཙོག་གྲིབ / བཙོག་ལྟད

བཙོང་འབོར *noun*
tsong bor

ཝ
vaṛtataīya

ཁས་བླངས་གསལ་བཟློག / ཁྱད་ལྷ / ཁྱད་ལྷ་ཁི / ཁྱད་རིག་ཁི་ལྷ / ཁྱད་རིག་ལྷ་ཁི / ཁྲི་ཚོང / བཙོང་འབོར / ཚོང་འཛེལ / ཚོང་ལྷ / ཚོང་རིག / ཚོང་རིག ཚོང་ལས / གལོག ཤཚོ་ལྷ

ཝ
vayaāpaāraika

བེམ་པོ / ཅ་ཆས / ཅ་ལ / དཀའ་ངལ / མཁོ་ཆས / ཁྱད / ལྷ / ལྷ་འགན / ལས་དོན / གནད་དོན / གནས་ལྟར་ཆ / ངང་ཐུ་ཐུ / ངང་ཐོ / ཁྲི་ཚོང / ཐ་ཡིག ཚོང / བཙོང་འབོར / ཚོང་འཛེལ / ཚོང་ལྷ / ཚོང་ལས / ཚོང་རིག / དབེར་ནུ· ཞེམས་ཀྱི་ཁྱད་ཅིག་རང་ཕེན་བཟུམ / ཚོང་རིག ཚོང་ལས

ཨ
anaiyama

བེམ་པོ / ཅ་ཆས / ཅ་ལ / དཀའ་ངལ / མཁོ་ཆས / ཁྱད / ལྷ / ལྷ་འགན / ལས་དོན / གནད་དོན / གནས་ལྟར་ཆ / ངང་ཐུ་ཐུ / ངང་ཐོ / ཁྲི་ཚོང / ཐ་ཡིག ཚོང / བཙོང་འབོར / ཚོང་འཛེལ / ཚོང་ལྷ / ཚོང་ལས / དབེར་ནུ· ཞེམས་ཀྱི་ཁྱད་ཅིག་རང་ཕེན་བཟུམ

བཙོན་ཁང་ *noun*
tsön khang

ཨ
banadhanaāgaāra

བཙོན་ཁང / བཙོན་ར

བཙོན་པ *noun*
tsön pa

ཨ
aparaādha

གཏོང་ཁེལ་ཞེམས་ཀྱིས་ཚོར་ཟེར་བ་ལྟ་ཐུ/ ཐ་ངན / ནག་ཅན / ནག་ལྟོན / ཁེལ་ཅན་ཀྱི་ལྷ / ཁེལ་པ / ཁེལ་ཚོར / ཁྲིམས་འགལ / ཁྲིམས་འགལ་ཀྱི / ཁྲིམས་འགལ་བ / བཙོན་པ

ཝ
varada

ནག་ཅན / ཁྲིམས་འགལ་ཀྱི / ཁྲིམས་འགལ་བ / བཙོན་པ

བཙོན་ར *noun*
tsön ra

ཨ
banadhanaāgaāra

བཙོན་ཁང / བཙོན་ར

བཙོན་ཤཱ *noun*
tsön shak

ཀ
kala

ཐེ་ཚན / ཐྱང་ཁྲང / ཐ་ཀ་ཕ་ཁ / བཙོན་ཤཱ / བཙོན་ཤཱ ཐ་ཤ / བཙོན་ཤཱ ཐ་ཤ / ཁམས་ཐ་ཤ

བཙོན་ཤཱ ཐ་ཤ *noun*
tsön shak dra shak

ཀ
kala

ཐེ་ཚན / ཐྱང་ཁྲང / ཐ་ཀ་ཕ་ཁ / བཙོན་ཤཱ / བཙོན་ཤཱ ཐ་ཤ / བཙོན་ཤཱ ཐ་ཤ / ཁམས་ཐ་ཤ

བཙོན་ཤག་བྲ་ཤག་ཁམས་ཕྲན། *noun*

tsön shak dra shak kham tren

কল

kala

སྒེ་ཚན། / ཐྭང་ཁུང་ / བྲོག་ཕྲས / བཙོན་ཤག / བཙོན་ཤག་ཁ་ཤག / ཁ་ཤག / ཁ་ཤག / ཁ་ཤག / ཁ་ཤག / ཁ་ཤ / ཁ་ཤ / ཁ / ཁ / ཁ

བཞེས་ས། *noun*

zhé go bé tang kyi lap ja

วฏิฏาโรฺรุว

vaṭaṭaeārauva

ཟས་སྣོར་ལག་དེབ། / བཞེས་ས། ཐུང་འབད་ཐང་ཀྱི་བསླབ་བྱ། / བཞེས་ཐོའི་རྩལ་སྣོར།

བཞེས་ཐོ་འབད་ནི། *verb*

zhé go bé ni

คุกฺ

kauka

ལོག་འཚར་བཏྲོག་ནི། / གསང་ 'བའི་འཚར་གཞི་བརྟན་ནི་བཅུམ / ཐབ་ཚднս / ཚུ་གསོ་ནི། / འཚོ་ནི། / བཞེས་ཐོ་འབད་ནི།

สฺวทานมฺ

saūdaānama

འཚར་གཞི་གཅིར་ནི། / གླ་ཐྲིག་འབད་ནི། / གླ་ཐྲིག་ཀུལ་ནི། / གླ་བཏྲོག་ནི། / ཁོ་རིམ་བཏྲོག་ནི། / ཐྲན་ཐོར་ནི། / ཚུ་འབད་ནི། / ཐེས་ཐོ་འབད་ནི།

བཞེས་ཐོའི་རྫས་ཐྲོར། *noun*

zhé gö dzé jor

วฏิฏาโรฺรุว

vaṭaṭaeārauva

ཟས་སྣོར་ལག་དེབ། / བཞེས་ས། ཐུང་འབད་ཐང་ཀྱི་བསླབ་བྱ། / བཞེས་ཐོའི་རྩལ་སྣོར།

བཞེས་སྟོན། *noun*

zhé tön

ฺบูเฑ

baufae

ཐེག་ནའི་ཟ་ཁང་ / བཞེས་སྟོན།

བཟང་ཏོག་ཏོ། *adj*

zang tok to

นิรโรฺคี

nairaeāgaī

བདེ་ཏོག་ཏོ། / ཕྱིང་ལྷིང་ / ལེགས་ཤོམ / ལེགས་ཤོམ་ལྷ / ཕན་པའི / འཕྲོད་པའི / ཚགས་ལར་ཚུད་པ་ལྷ / བཟང་པོ། / བཟང་ཏོག་ཏོ། / གཟུགས་ལམས་ལམ་ལྟ་བ

བཟང་དྲི། *noun*

zang dri

นาสฺยย

naāsaya

དྲན་པ / དྲི / དྲི་ཆབ / དྲི་མ / དྲི་སྨན / དྲི་མངར / དྲི་ཁད / དྲི་ཁན / དྲི་སྣུམ / དྲི་བཟུང་ / དྲི་ཚོར / དྲི་བཟང་ / དྲི་ཞིམ / དྲི་ཞིམ་སྨན་ཆུ / དྲི་མ / དྲི་མ་ཤུམ་ནི / དྲི་མ་མཆུ་མ་ནི / དྲི་མ་ཚོར་ནི / ལྟ་པ / ལྟ / གཙུམ་ཐྲལ་ལྟ་པ / ཚོར་བ / བཟང་དྲི

สฺวฺวฺดฺ

sauvaňda

དྲན་པ / དྲི / དྲི་ཆབ / དྲི་མ / དྲི་སྨན / དྲི་མངར / དྲི་ཁད / དྲི་ཁན / དྲི་སྣུམ / དྲི་བཟང་ / དྲི་ཞིམ / དྲི་ཞིམ་སྨན་ཆུ / དྲི་མ / དྲི་མ་ཤུམ་ནི / དྲི་མ་མཆུ་མ་ནི / དྲི་མ་ཚོར་ནི / ལྟ་པ / ལྟ / གཙུམ་ཐྲལ་ལྟ་པ / ཚོར་བ / བཟང་དྲི

สฺวฺวฺดฺไนฺ

sauvaňdaina

དྲན་པ / དྲི / དྲི་ཆབ / དྲི་མ / དྲི་སྨན / དྲི་མངར / དྲི་ཁད / དྲི་ཁན / དྲི་སྣུམ / དྲི་བཟང་ / དྲི་ཞིམ / དྲི་ཞིམ་སྨན་ཆུ / དྲི་མ / ལྟ་པ / ལྟ / གཙུམ་ཐྲལ་ལྟ་པ / ཚོར་བ / བཟང་དྲི

วิลฺวฺวนฺ

vailavauna

དྲན་པ / དྲི / དྲི་ཆབ / དྲི་མ / དྲི་སྨན / དྲི་མངར / དྲི་ཁད / དྲི་ཁན / དྲི་ལྷུག / དྲི་ཚོར / དྲི་བཟང་ / དྲི་ཞིམ / དྲི་ཞིམ་སྨན་ཆུ / དྲི་མ / ལྟ་པ / ལྟ / ཆ་ལྟ་ཐ / ལྟ / གཙུམ་ཐྲལ་ལྟ་པ / ཚོར་བ / བཟང་དྲི

བཟང་པོ། *adj*

zang po

ดีปฺตฺติมตฺ

daīpataimata

ཡར་ཚོ་རེ / ཡང་དང་པ / མཆོག་ཏུ་ཐྲུར་པ / ཚུང་ཀུ / མདངས་ཅན / དཔལ་འཕྲོས་འཕྲོས / བཟླས་བསྟན / དཀའ་ཤམས་ཅན / དཀའ་ཏོག་ཏོ / ཁེང་ཕང་ས་ཐྲེ / འཇམ་ལྷ / འཇམ་ཏོང་ཏོ / ཕྱིང་མེདས / དཀར་མདངས་ཅན / བཀྲག་ཚ་ཏགས / ཐུལ་པོ / ལེགས་ཤོམ / ཐྲོ་ཐྲོས་ཅན / ཐྲོ་རིག་ཅན / ཤེ / མེ་བོད / ཤམས་ངཀའ་ཅན / ལེགས་ཤོམ / ཐྲོ་ཐྲོས་ཅན / ཐྲོ་རིག་ཅན / ཤེ / ཁ་ཕོ་ཅད / ཁ་ཕ་ཅད / ཤ / ཁ / ཁ / ཁ

བཟའ་ནི། *verb*

za ni

කන්න

kanana

සතුව

satauva

ཕན་ནི། / དགོ་ནི། / མཁྱ་རྨོར་རྒྱབ་ནི། / རྒྱ་ནོར། / ཁྱིར་ཚོས། / ཁྱིར་རྒྱས། / སྐྱེ་ནི། / འཕོབ་ནི། / འཕྲང་ནི། / བཟའ་ནི། / གཞིས་ཁང་། / ཟས། / བཞེས་སྐོ། / བཟའ་ནི། / ཁ་ཟས་ནི། / ཁ་ཟས་ཤ་ནི། / ཟས། / ཁ་ཟ། / ཁ་ཟ་ནི། / ཁ་ཟ་ཤ། / ཁ་ཟ་ཤ་ནི། / ཟས། / ཁ་ཟ་ཤ། / ཁ་ཟ་ཤ་ནི

བཟོ་གྲྭའི adj

zo dré

કારમૈક

kaāramaika

བཟོ་གྲྭ་ལྟན་པའི / བཟོ་གྲྭའི

བཟོ་ཉེས adj

zo nyé

અવલસ્સન

avalasasana

འཇའ་རིས་མོ་མེདཔ / ཐུང་ཉེས / མ་ལེགས་པའི / གཅོང་ཉེན་ཡོད་པའི / བཟོ་ཉེས

કાત

kaæta

འཇའ་རིས་མོ་མེདཔ / ཐུང་ཉེས / མ་ལེགས་པའི / གཅོང་ཉེན་ཡོད་པའི / བཟོ་ཉེས

བཟོ་ཐང noun

zo tang

ઇદિ

iñdai

འཚར་སྣང་ / གོ་བོད་ལེན་ཐང / གོ་བ་ལེན་ཚུལ / ཁྱིམ་ཆུ་ཤུ / མཆོ་ལྷག / ཆོག་ཐྲོན་ / བཟོ་ཐང / བཟོ་སྒྲན / བཟོ་བཟོཿ

ગોઢનાગીલિ

gaeāḍanaægailai

འཚར་སྣང་ / སྒྲོང་ཁྱིམ / གོ་བོད་ལེན་ཐང / གོ་བ་ལེན་ཚུལ / ཁྱིམ་ཆུ་ཤུ / མཆོ་ལྷག / ཆོག་ཐྲོན་ / བཟོ་ཐང / བཟོ་སྒྲན / བཟོ་བཟོཿ

བཟོ་དཔེ noun

zo pé

મુલાકારતિ

maulaākaṛtai

དཔེ་དང་པ / བཟོ་དཔེ

བཟོ་དབྱིས noun

zo yip

હાઢય

haæḍaya

ཡང་ཡིག / ཆགས་ནི / འདུ་རིས / བསྒྲིག་ནི / ཀྱངས་ཀ / འཚྭང་ནི / ཁྱད་ཆོས / ཁྱད་རྒྱས / མི་མིང་གཏམ་ཅན / ངོ་བོ / པར་རིས / ཤར་ནི / བཏགས་ཀྱི / བདྲིལས / བཟོ་བགོད་འབད་ནི / བཟོ་རྒྱས / བཟོ་ནི / བཟོ་ལྟ / བཟོ་དབྱིས / གཟུགས་རིས / གཟུགས་གཤི / ཡང་ཡིག ཡང་རྟིས

સ્વરૂપયકમ્

savaraūpayaka

ཡང་ཡིག / ཆགས་ནི / འདུ་རིས / བསྒྲིག་ནི / ཀྱངས་ཀ / འཚྭང་ནི / ཁྱད་ཆོས / ཁྱད་རྒྱས / མི་མིང་གཏམ་ཅན / གཏགས་སྒྲངས / ངོ་བོ / པར་རིས / ཤར་ནི / བཏགས་ནི / བདྲིལས / བཟོ་བགོད་འབད་ནི / བཟོ་རྒྱས / བཟོ་ནི / བཟོ་ལྟ / བཟོ་དབྱིས / གཟུགས་རིས / གཟུགས་གཤི / ཡང་ཡིག ཡང་རྟིས

નિપચ્યુમ

naipaæyauma

གཉོ་ཡིག་ལར་སྟོན་ནི / བཀལ་ནི / ཁྱད་ཆོས / ཁྱད་རྒྱས / བསྐོ་བཤད་འབད་ནི / ཐག་ཁད་ནི / ཁད་ཁྱད / ཐོན་ཁྱད / ཐོན་ཁྱད་བཟོ་ནི / ཐོན་ལྟས / ཐོན་ཁྱད / ཐོན་ཁྱད་བཟོ་ནི / མཐོང་ས་སྟོན་ནི / དབྱིས / བཟོ་འདོན / བཟོ་བགོད་འབད་ནི / བཟོ་ལས / བཟོ་རྒྱས / བཟོ་ནི / བཟོ་ལྟ / བཟོ་ཁྱད / བཟོ་ཁྱད་འབད་ནི / བཟོ་དབྱིས

કરનાન

karanana

འབད་ནི / བཅོ་ནི / བསྒྲག་ནི / འགྱོ་ནི / བསྐོ་བཤད་འབད་ནི / ཐག་ཁད་ནི / བཁྱད་ནི / བཟུམ་ནི / བཟོ་ནི / བཟོ་བཟོཿ / བཟོ་བ / ༡༠ བཅོན་ནི

ઇદિ

idai

རྒྱབ་ནི / ལམ་ལྟ་བུ / སེལ་ནི / བཁྱེན་ནི / བཟོ་ནི

བཟོ་ནི verb

zo ni

ગોઢનાગીમ

gaeāḍanaægaīma

རྒྱབ་ནི / འཚེལ་ནི / བཟོ་ནི

હાઢય

haæḍaya

ཡང་ཡིག / ཆགས་ནི / འདུ་རིས / བསྒྲིག་ནི / ཀྱངས་ཀ / འཚྭང་ནི / ཁྱད་ཆོས / ཁྱད་རྒྱས / མི་མིང་གཏམ་ཅན / ངོ་བོ / པར་རིས / ཤར་ནི / བཏགས་ནི / བདྲིལས / བཟོ་བགོད་འབད་ནི / བཟོ་རྒྱས / བཟོ་ནི / བཟོ་ལྟ / བཟོ་དབྱིས / གཟུགས་རིས / གཟུགས་གཤི / ཡང་ཡིག ཡང་རྟིས

સ્વરૂપયકમ્

savaraūpayaka

ཡང་ཡིག / ཆགས་ནི / འདུ་རིས / བསྒྲིག་ནི / ཀྱངས་ཀ / འཚྭང་ནི / ཁྱད་ཆོས / ཁྱད་རྒྱས / མི་མིང་གཏམ་ཅན / གཏགས་སྒྲངས / ངོ་བོ / པར་རིས / ཤར་ནི / བཏགས་ནི / བདྲིལས / བཟོ་བགོད་འབད་ནི / བཟོ་རྒྱས / བཟོ་ནི / བཟོ་ལྟ / བཟོ་དབྱིས / གཟུགས་རིས / གཟུགས་གཤི / ཡང་ཡིག ཡང་རྟིས

નિશ્ષપાદન

naiṣapaādanaya

འབད་ནི / བཅོ་ནི / བསྒྲག་ནི / གཉོ་ལ་ལར་སྟོན་ནི / ཀྱལ་འཕྲས / འགྱོ་ནི / བསྐྱར་འཕྲས / བསྒོ་ཤད་འབད་ནི / གསར་ཁག་འབད་ནི / ཐལ་ཤད / ཐལ་ཤད་ནི / ཐལ་ཁ / ཐལ་ཁ / ཐལ་ཁ

བཟོ་བཟོས།
noun

zo zowa

ᩁᩣᩋᩬᩣ

iñdai

འཆར་སྒང་ / གོ་དོན་ལེན་ཐངས / གོ་བ་ལེན་ཚུལ / ཁྱིམ་ཕྱུ་ཏ / མཆོ་ལྷགས / ཆོག་གྱོར་ / བཟོ་ཐངས / བཟོ་སྒྲན / བཟོ་བཟོས།

ᨠᩁᩣᨶᩣᨶᩣ

karanana

འབད་ནི / བཙོ་ནི / བསྲུག་ནི / འགྱོ་ནི / བསྒོ་བཤད་འབད་ནི / ཐག་གཅོད་ནི / བསྒྲན་ནི / བསམ་ནི / བཟོ་ནི / བཟོ་བཟོས། / བཟོ་བ / ༡༥ བཀོན་ནི

ᨠᩣᩃᩥᨸᩣᨶᩥᨿᩣ

kalapaitaya

བཙོས་སྒྲུང་ / བཙོས་མ / དཔེ་ཀོང་ / ཇེ་ཀོང་ / ཏོག་བཟོ / བཟོ་བཟོས།

ᨣᩮᩣᩋᩬᩣᨶᩣᨡᩥᩃᩥ

gaeāḍanaægailai

འཆར་སྒང་ / ཕྱིང་ཁྱིམ / གོ་དོན་ལེན་ཐངས / གོ་བ་ལེན་ཚུལ / ཁྱིམ་ཕྱུ་ཏ / མཆོ་ལྷགས / ཆོག་གྱོར་ / བཟོ་ཐངས / བཟོ་སྒྲན / བཟོ་བཟོས།

ᨸᩣᩁᩅᩣᨶᩣᨯᩣ

parabanadha

བཙོས་སྒྲུང་ / བཙོས་མ / དཔེ་ཀོང་ / ཇེ་ཀོང་ / ཏོག་བཟོ / བཟོ་བཟོས།

བཟོ་བཟླུན་གོང་འཕེལ
noun

zo trün gong pel

ᨸᩣᩁᩥᨱᩣᨾᩣᨿᩣ

paraiṇaāmaya

གོང་འཕེལ / འཕེལ་འགྱུར / རིམ་འགྱུར / གསར་འཛིན / གསར་བཟོ / ཡར་རྒྱས / ཡར་སྒྲིང / ཡར་འཕར / བཟོ་བཟླུན་གོང་འཕེལ

ᨸᩣᩁᨣᩣᨶᩥ

paragatai

མཏུན་སྒྲོང / གོང་འཕེལ / ཐོན་སྒྲོང / གསར་འཛིན / གསར་བཟོ / ཡར་རྒྱས / ཡར་འཕར / བཟོ་བཟླུན་གོང་འཕེལ / མཏུན་སྒྲོང / ཐོན་ལུག / ཡར་རྒྱས / ཡར་འཕེལ

ᩈᩴᩅᩣᩁᩑᨶᩣ

saṁvaradhana

མཏུན་སྒྲོང / གོང་འཕེལ / ཐོན་སྒྲོང / འཕེལ་འགྱུར / རིམ་འགྱུར / གསར་འཛིན / གསར་བཟོ / ཡར་དཔུ / ཡར་རྒྱས / ཡར་སྒྲིང / ཡར་འཕར / ཡར་འཕེལ / བཟོ་བཟླུན་གོང་འཕེལ

ᩅᩥᨠᩣᨶᩣᩈᩣᨿᩣ

vaikaāśaya

གོང་འཕེལ / འཕེལ་འགྱུར / རིམ་འགྱུར / གསར་འཛིན / གསར་བཟོ / ཡར་རྒྱས / ཡར་སྒྲིང / ཡར་འཕར / བཟོ་བཟླུན་གོང་འཕེལ

ᩅᩣᩁᨯᩣᨶᩣᨿᩣ

varadhanaya

གོང་འཕེལ / འཕེལ་འགྱུར / རིམ་འགྱུར / གསར་འཛིན / གསར་བཟོ / ཡར་འཛོག་ནི / ཡར་རྒྱས / ཡར་རྒྱས་ནི / ཡར་སྒྲིང / ཡར་འཕར / ཡར་འཕེལ་ནི / ཡར་ཕེང / ཡར་ཕེང་ཆུབ་ནི / བཟོ་བཟླུན་གོང་འཕེལ / ཡར་འཛོག ཡར་འཕེལ

བཟོ་མི
noun

zo mi

ᨾᩥᩁᩣᨸᩣᨴᨠᩣ

naiṣapaādaka

བཟོ་མི / བཟོ་སྒྲན་འབད་མི

ᨾᩥᩁᩣᨸᩣᨴᨠᨿᩣ

naiṣapaādakayaā

བཟོ་འགྱུར
noun

zo gyur

ᨴᩣᩅᩈᩣᨱᩣ

daūṣaṇa

ངན་ལྟ / ཚུལ་མིན་བཟོ་བ / གཡོ་ལྟ / བཟོ་འགྱུར / ཟུར་ཆག

ᨴᩣᩅᩈᩥᨲᩣ

daūṣaita

ངན་ལྟ / ཚུལ་མིན་བཟོ་བ / གཡོ་ལྟ / བཟོ་འགྱུར / ཟུར་ཆག

ᩋᩣᩃᩣᩃᩈᩣ

alalasa

ནང་གསལ་ཀུབ་ནི / ནང་གསལ་ལྷོད་ལེན / ངན་ལྟ / ཚུལ་མིན་བཟོ་བ / གཡོ་ལྟ / བཟོ་འགྱུར / ཟུར་ཆག

བཟོ་འདོན
noun

zo dön

ᨠᩣᩁᩥᨿᩣᨾᩣᩃᩥᨿᩣ

karaiyaāvalaiya

འགྲོ་ལྷགས / འགྱུར་རིམ / འགྱུར་བ / ཐུ་སྐོའི་ལམ་ལྷགས / ཐུ་ལྷོའི་རིམ་པ / ཐུ་ལྷགས / ཐུ་རིམ / ལུ་རིམ / ལག་ལེན་འཛིན་ནི / བཟོ་འདོན / བཟོ་ལྷོར

ᨾᩥᨸᩥᨿᩣᨾᩣ

naipaæyauma

གཞོང་ལར་སྟོན་ནི / བཀལ་ནི / ཁྱད་ཆོས / ཁྱད་རྣམ / བསྒོ་བཤད་འབད་ནི / ཐག་གཅོད་ནི / ཏན་ཏན་བཟོ་ནི / ཐོན་འགྲས / ཐོན་སྒྲིང / ཐོན་སྒྲིང་བཟོ་ནི / མཐོང་ས་སྟོན་ནི / དབྱིབས / བཟོ་འདོན / བཟོ་བཀོད་འབད་ནི / བཟོ་ལས / བཟོ་རྣམ / བཟོ་ནི / བཟོ་ཕྱ / བཟོ་སྒྲན / བཟོ་སྒྲན་འབད་ནི / བཟོ་དབྱིབས

ᨾᩥᩁᩣᨸᩣᨴᨶᩣᨿᩣ

naiṣapaādanaya

འབད་ནི / བཙོ་ནི / བསྲུག་ནི / གཞོང་ལར་སྟོན་ནི / ཐུད་འགྲས / འགྱོ་ནི / བསམ་འགྲས / བསྒོ་བཤད་འབད་ནི / ཐག་གཅོད་ནི / ཐག་རངས་བཟོ་ནི / ཐག་ཆད་ནི / ཐོན་འགྲས / ཐོན་སྒྲིང / ཐོན་སྒྲིང་བཟོ་ནི / ཐོན་དངོས / མཐོང་ས་སྟོན་ནི / བསྒྲན་ནི / བཟམ་ནི / བཟོ་འདོན / བཟོ་ནི / བཟོ་སྒྲན / ༡༥ བཀོན་ནི / བཟོ་ལས / བཟོ་ནི / བཟོ་སྒྲན / བཟོ་སྒྲན་འབད་ནི

ᨠᩮᩣᩋᩬᩣᨶᩣᨡᩥᩃᩥ

gaeāḍanaægailai

འཆར་སྒང་ / ཕྱིང་ཁྱིམ / གོ་དོན་ལེན་ཐངས / གོ་བ་ལེན་ཚུལ / ཁྱིམ་ཕྱུ་ཏ / མཆོ་ལྷགས / ཆོག་གྱོར་ / བཟོ་ཐངས / བཟོ་སྒྲན / བཟོ་བཟོས།

ᨾᩥᨸᩥᨿᩣᨾᩣ

naipaæyauma

གཞོང་ལར་སྟོན་ནི / བཀལ་ནི / ཁྱད་ཆོས / ཁྱད་རྣམ / བསྒོ་བཤད་འབད་ནི / ཐག་གཅོད་ནི / ཏན་ཏན་བཟོ་ནི / ཐོན་འགྲས / ཐོན་སྒྲིང / ཐོན་སྒྲིང་བཟོ་ནི / ཐོན་དངོས / མཐོང་ས་སྟོན་ནི / བསྒྲན་ནི / བཟམ་ནི / བཟོ་འདོན / བཟོ་ནི / བཟོ་ལས / བཟོ་ནི / བཟོ་ཕྱ / བཟོ་སྒྲན / བཟོ་སྒྲན་འབད་ནི / བཟོ་དབྱིབས

ᨾᩥᩁᩣᨸᩣᨴᨶᩣᨿᩣ

naiṣapaādanaya

འབད་ནི / བཙོ་ནི / བསྲུག་ནི / གཞོང་ལར་སྟོན་ནི / ཐུད་འགྲས / འགྱོ་ནི / བསམ་འགྲས / བསྒོ་བཤད་འབད་ནི / ཐག་གཅོད་ནི / ཐག་ཆད་ནི / ཐོན་འགྲས / ཐོན་སྒྲིང / ཐོན་སྒྲིང་བཟོ་ནི / ཐོན་དངོས / མཐོང་ས་སྟོན་ནི / བསྒྲན་ནི / བཟམ་ནི / བཟོ་འདོན / བཟོ་ནི / བཟོ་ལས / བཟོ་ནི / ཕྱ / བཟོ་སྒྲན / བཟོ་སྒྲན་འབད་ནི / ཐུ་ལྷགས / ཐུ་ལྷ / ལ / ལ / ལ

བཟོ་སྒྲུན་འབད་ནི། *verb*
zo trün bé ni

නිපයුම

naipaæyauma

གདོང་ལར་སྟོན་ནི། / བཀལ་ནི། / ཁྱད་ཆོས / ཁྱད་རྒྱས / བཟློག་ཅན་འབད་ནི། / ཐག་གཅོད་ནི། / ཁན་ཁན་བཟོ་ནི། / ཐོན་འགན། / ཐོན་སྒྲུབ། / ཐོན་སྒྲུབ་བཟོ་ནི། / མཐོང་ལར་སྟོན་ནི། / དབྱིབས། / བཟོ་འདོན། / བཟོ་བཀོད་འབད་ནི། / བཟོ་ལས། / བཟོ་རྒྱམ། / བཟོ་ནི། / བཟོ་ཕྱ / བཟོ་སྒྲུན། / བཟོ་སྒྲུན་འབད་ནི། / བཟོ་དབྱིབས

නිෂ්පාදන

naiṣapaādanaya

འབད་ནི། / བཟོ་ནི། / གཙུག་ནི། / གདོང་ལར་སྟོན་ནི། / ཀུན་འཐས / ལྷོ་ནི། / བཟློར་འཐས / བཟོ་བཤད་འབད་ནི། / གསར་ཁྲོད་འབད་ནི། / གསར་སྒྲུན་འབད་ནི། / གསར་པ་བཟོ་ནི། / ཐག་གཅོད་ནི། / ཐོན་འགན། / ཐོན་སྒྲུབ། / ཐོན་སྒྲུབ་བཟོ་ནི། / ཐོན་ངང་ལས / ཐོན་ཁྱབ་ནི། / བཟློག་ནི། / བཟོ་ཁྱུ / ༡༠ བཅོན་ནི། / བཟོ་ལས / བཟོ་ནི། / བཟོ་ཁྱུ / བཟོ་ཁྱུ་འབད་ནི།

བཟོ་ཁྱུན་འབད་མི། *noun*
zo trün bé mi

නිෂ්පාදක

naiṣapaādaka

བཟོ་མི / བཟོ་ཁྱུན་འབད་མི

བཟོ་ཇོ་ར། *noun*
zo jor

ක්රියාවලිය

karaiyaāvalaiya

འགྲོ་ལུགས / འགྲུར་རིམ / འགྲུར་པ / ཐུ་ཚོའི་ལམ་ལུགས / ཐུ་ཚོའི་རིམ་པ / ཐུ་ལུགས / ཐུ་རིམ / ལུ་རིམ / ལག་ལེན་འཐབ་ནི། / བཟོ་འདོན / བཟོ་ཇོ་ར

བཟོ་གསོལ། *noun*
zö söl

සමාව

samaāva

དགོངས་ཡང་ས / དགོངས་ཡང་ས་གཅང་ནི། / གནོང་འགྱོད / བཤགས་པ / གསོལ་བཏབ / བཟོད་པ་བཞེས་ནི། / བཟོད་གསོལ / བཟོད་བཞེས

བཟོད་ནི། *verb*
zö ni

බෙයාර්

baeyaāra

འཛང་ནི། / ངོམ / བཏུགས་ནི། / ཕེག་ནི། / བཟོད་ནི

වලසා

valasaā

འབག་ནི། / འཛང་ནི། / ངོམ / བཐུལ་ནི། / བཏུགས་ནི། / ཕེག་ནི། / བཟོད་ནི

කුහරය

kauharaya

ངོ་ཁ / ཆོག་ཀ / བསྒན་ནི། / དཀའ་ཚོར་བལ་ནི། / ཞེ་གསྒན་ནི། / བཟོད་ནི

ඉවසා

ivasaā

བཟོད་ནི། / བཟོད་པ་བསྒོམ་ནི། / བཟོད་ཁྱགས་ནི

හැරෑ

haæraū

ངོ་ཁ / ཆོག་ཀ / བསྒན་ནི། / དཀའ་ཚོར་བལ་ནི། / ཞེ་བསྒན་ནི། / བཟོད་ནི

བཟོད་པ། *noun*
zö pa

ඉවසීම

ivasaīma

དཀའ་ལྡན་ལམ་ཁྲིར / ས་ཐག་རིང་ཚོ / བཟོད་པ / བཟོད་བསན

එන්ඩියුරන්ස්

enaḍaiyauranasa

དཀའ་ལྡན་ལམ་ཁྲིར / ས་ཐག་རིང་ཚོ / བཟོད་པ / བཟོད་བསན

བཟོད་པ་བཞེས་ནི། *verb*
zö pa zhé ni

සමාව

samaāva

དགོངས་ཡང་ས / དགོངས་ཡང་ས་གཅང་ནི། / གནོང་འགྱོད / བཤགས་པ / གསོལ་བཏབ / བཟོད་པ་བཞེས་ནི། / བཟོད་གསོལ / བཟོད་བཞེས

བཟོད་པ་བསྒོམ་ནི། *verb*
zö pa gom ni

ඉවසා

ivasaā

བཟོད་ནི། / བཟོད་པ་བསྒོམ་ནི། / བཟོད་ཁྱགས་ནི

བཟོད་བཞེས། *noun*
zö zhé

සමාව

samaāva

དགོངས་ཡང་ས / དགོངས་ཡང་ས་གཅང་ནི། / གནོང་འགྱོད / བཤགས་པ / གསོལ་བཏབ / བཟོད་པ་བཞེས་ནི། / བཟོད་གསོལ / བཟོད་བཞེས

བཟོད་བསན། *noun*
zö sen

ඉවසීම

ivasaīma

དཀའ་ལྡན་ལམ་ཁྲིར / ས་ཐག་རིང་ཚོ / བཟོད་པ / བཟོད་བསན

བཟོད་བསན་མེད་པའི། *adj*
zö sen mé pé

නොඉවසිලිමත්

naeāivasailaimata

སེམས་འཚབ་པ / འཚབ་པ / འཚབ་འཚབ / ཚབ་ཚུབ / བཟོད་མ་ཚུགས་པའི / བཟོད་བསན་མེད་པའི

བཟོད་མ་ཚུགས་པའི། *adj*
zö ma tsuk pé

නොඉවසිලිමත්

naeāivasailaimata

སེམས་འཚབ་པ / འཚབ་པ / འཚབ་འཚབ / ཚབ་ཚུབ / བཟོད་མ་ཚུགས་པའི / བཟོད་བསན་མེད་པའི

བཟོད་ཚུགས་པ་ནི། *verb*
zö tsuk ni

ඉවසා

ivasaā

བཟོད་ནི། / བཟོད་པ་བསྒོམ་ནི། / བཟོད་ཁྱགས་ནི

བཟོད་ས་ན། *noun*
zö sen

එන්ඩියුරන්ස්

enaḍaiyauranasa

དཀའ་ལྡན་ལམ་ཁྲིར / ས་ཐག་རིང་ཚོ / བཟོད་པ / བཟོད་བསན

བཟོད་ས་ཅན། *adj*
zö sen chen

ඉවසිලිවන්ත

ivasailaivanata

རྩད་པ / བཟོད་ས་ཅན

රෝගියා

raeāgaiyaā

རྩད་པ / བཟོད་ས་ཅན

රෝගියාට

raeāgaiyaāṭa

རྩད་པ / བཟོད་ས་ཅན

བདག་ཐབས། *noun*
dok tap

වලක්වා

valakavaā

བཏགས་ཐབས / བཀག་དམ / བཀག་ཐབས

වැළැක්වීමේ

vaæḷaækavaīmae

བཏགས་ཐབས / བཀག་དམ / བཀག་ཐབས

བར་ཁེ། *noun*
bar khé

සාමය

saāmaya

བར་ཁེ / བར་འཛུས / བར་ཟས / ཕྱོགས / གོ་རིམ / གོ་རིམ་བཏོགས་ནི། / བཀཱཤ / བཀཱཤ་ཐུ / བཀཱཤ་ཐུ་གནང་ནི། / བཀཱཤ་གནང་ནི། / མཁོ་མངགས / ཞུ་ཁེམ་ས། / བགོད་ཐུ / བགོད་ཐུ་ཕྱིན་ནི། / ཕྱིད་ཀྱམས / དམག་ཐེ / མངག་ཆ / ཉིས་ཡོན / མཚོང་གསལ་ཆེ་ནི། / འཚོ་བའོས་ལྟན་ནི། / ཚུལ་ལྟན / དབང་ཚུར / དབང་ཚད་ཡོད་ནི། / ཞེ་བདེ

བར་ཚད། *noun*
bar ché

ඇදහැලෙන

ædahaælaena

བར་ཚད / ཐུན་ཚད

བར་ཚད་མེད་པའི། *adj*
bar ché mé pé

උචිත

ucaita

འཐབ་ཞིག / བར་ཚད་མེད་པའི / ཆ་འཛོག་ཅན / ཅིག་རང / དཀོན་ནི / ཏཱ་ཕྱོ / ཏ་ཕྱོ་རང / བདེན / བདེན་པ / འདི་རང / ཏང་པོ / ཏང་པོ / ཏང་པོར / འཛོལ་མེད / ཐུ་མཚན་ལྟན་པའི / ཐུན་ཚད་མེད་པའི / ཉིང་ལང་ས / འཐབ་ཅིས་མོ / འཐམ་ཏོང་ཏོ / ཐུན་ཚད་མེད / ལང་ཆ / ལེགས་ཏོམ / ངེས་བདེན / ངོ་མ / ངོས་འབབས་ཡོད་པའི / ངོས་ལྟན / ངོས་པ / ངོས་ཤིང་འཚམས་པའི / རན་པ / རན་ཏོག་ཏོ / ཐང་ཀར / ཁན་ཁན / ཐོས་དབང / ཐུང་ཁ / ཐུང་ཐུང / ཐོག་ཀ / ཐོག་ཀ / ཐྲིམས་མཐུན / འཐུ

කෙලින්ම

kaelainama

འཐབ་ཞིག / བར་ཚད་མེད་པའི / ཆ་འཛོག་ཅན / ཅིག་རང / དཀོན་ནི / ཏཱ་ཕྱོ / ཏ་ཕྱོ་རང / ཏེ་ཁ་རང / ཏེ་མ་ཐག་ཏུ / བདེན / བདེན་པ / འདི་ཀི་ཉེ་མ་རང / འདི་ཀི་ཤུལ་མ་རང / འདི་རང / འདི་འཚོ་ལས་རང / ཏང་པོ / ཏང་པོ / ཏང་པོར / འཛོལ་མེད / ཐུན་ཚད་མེད་པའི / ཉིང་ལང་ས / འཐམ་ཏོང་ཏོ / ཐུན་ཚད / ལང་ཆ / ལེགས་ཏོམ / ངེས་བདེན / ངོས་ལྟན / ངོས་པ / རན་པ / ཐང་ཀར / ཁན་ཁན / ཐོས་དབང / ཐུང་ཁ / ཐུང་ཐུང / ཐོག་ཀ / ཐོག་ཀ / ཐྲིམས་མཐུན / འཐུལ་མེད / ཚར / ཚར་གཅིག་ཀུ / ཚང་ལ

නිවැරදි

naivaæradai

འཐབ་ཞིག / བར་ཚད་མེད་པའི / ཅིག་རང / བཅོ་ཁ / བཅོ་ལ་ཐུགས་ནི / ཏ་ཕྱོ / ཏ་ཕྱོ་རང / དཀའ་བསྐྱང་ཐུགས་ནི / དཀའ་བཅོས / དཀའ་བཅོས་འབད་ནི / བདེ་ཏོག་ཏོ / བདེན / བདེན་པ / འདི་རང / ངག་ནི / ངང་པོ / ངང་པོ / ངང་པོར / འཛོལ་མེད / ཐུ་ཚན་ལྟན་པའི / ཉིང་ལང་ས / ཁ་ཏོ / ཏ་ཕྱོ / ཏ་ཕྱོ་ཏ / ཏ་ཕྱོ / ཏ་ཕྱོ་ཏ / ཐ་ཚད / ཐ་ཚད / ཐ་ཚད

བར་བར་ཞག་རང་ *adv*
bar bar zhak rang

ඉඳහිට

iṅdahaiṭa

བར་བར་ཞག་རང་ / རྒྱབས་རྒྱབས་ཀྱ / འཕྲལ་འཕྲལ་རང་

བར་མཚམས *noun*
bar tsam

ඉතිරි

itairai

བར་མཚམས / རྒྱབ་ཤལ་ས / ལྷག་མ / ཐུ་དབྱངས་ཀྱི་མཚམས / ངལ་ས་ངན / ངལ་གསོ / ངལ་འཚོ / གཞན་མེ

විවේකය

vaivaekaya

བར་མཚམས / རྒྱབ་ཤལ་ས / ལྷག་མ / ཐུ་དབྱངས་ཀྱི་མཚམས / ངལ་ས་ངན / ངལ་གསོ / ངལ་འཚོ / གཞན་མེ

བར་མི *noun*
bar mi

සාක්ෂි

saākaṣai

བར་མི / བདེན་ལྡན་ས / བདེན་རྟགས / སྐྱབ་ཕྱིན / འཛོམས་དཔང་ / འཛོམས་དཔང་འབད་ནི / ཐུ་མཚན / གཞན་དཔང་ / གཞན་དཔང་འབད་ནི / དཔང་པོ / དཔང་བཞག་འབད་ནི / ཟ་ཁྲལ / རྟགས / ཡོད་དཔང་ / ཁྱོན་དག་རྒྱབ་ནོའི་འཇུ་ཚུ་ཤུ / ཟིན་འཇུ / ཟིན་དགེ

සාක්ෂිකාරිය

saākaṣaikaāraiya

བར་མི / བདེན་ལྡན་ས / བདེན་རྟགས / སྐྱབ་ཕྱིན / འཛོམས་དཔང་ / འཛོམས་དཔང་འབད་ནི / ཐུ་མཚན / གཞན་དཔང་ / གཞན་དཔང་འབད་ནི / དཔང་པོ / དཔང་བཞག་འབད་ནི / རྟགས / ཡོད་དཔང་

བར་ཁྱགས *noun*
bar zhuk

මැදහත්

maædaihata

བར་འཛོལ / བར་ཁྱགས

བར་ཟས *noun*
bar zé

සාමය

saāmaya

བར་ལེ / བར་འཛུས / བར་ཟས / སྒྲིག / ཁོ་རིམ / ཁོ་རིམ་བསྒྲིག་ནི / བཀའ / བཀའ་རྒྱ / བཀའ་རྒྱ་གནང་ནི / བཀའ་གནང་ནི / མཁོ་མངག / ཁུ་ལེམ་སེ / བགོད་རྒྱ / བགོད་རྒྱ་ཕྱིན་ནི / སྒྲིང་ཁམས / དཔག་ཐེ / མངག་ཆ / ཤེས་ཡོན / མཚོང་གསལ་ཆེ་ནི / འཚོ་བ་འོས་ལྡན་ནི / ཚུལ་ལྡན / དཔང་ཚུར / དཔང་ཚང་ཡོད་ནི / ཞི་བདེ

བར་འཛུས *noun*
bar tü

සාමය

saāmaya

བར་ལེ / བར་འཛུས / བར་ཟས / སྒྲིག / ཁོ་རིམ / ཁོ་རིམ་བསྒྲིག་ནི / བཀའ / བཀའ་རྒྱ / བཀའ་རྒྱ་གནང་ནི / བཀའ་གནང་ནི / མཁོ་མངག / ཁུ་ལེམ་སེ / བགོད་རྒྱ / བགོད་རྒྱ་ཕྱིན་ནི / སྒྲིང་ཁམས / དཔག་ཐེ / མངག་ཆ / ཤེས་ཡོན / མཚོང་གསལ་ཆེ་ནི / འཚོ་བ་འོས་ལྡན་ནི / ཚུལ་ལྡན / དཔང་ཚུར / དཔང་ཚང་ཡོད་ནི / ཞི་བདེ

བར་འཛུལ *noun*
bar dzül

මැදහත්

maædaihata

བར་འཛུལ / བར་ཁྱགས

བར་རྐྱེན *noun*
bar kyen

අහම්බෙන්

ahamabaena

བར་རྐྱེན / ཐོག་ཏུར་གྱི་རྐྱེན

བར་ལམ *noun*
bar lam

මාර්ගය

maāragaya

བར་ལམ / འབད་ཐང / འབད་ཚུལ / འབད་བཞག་བཅའ་བཞག / སྒོ་ཕྱེ་ཤ / ཐོག་ལམ / ཐོག་ལམ་གཤིས་ཆའི་ནང་ལས་ཁྱིམ་ཡོད་པའི་ཐུན་གཅིག་ལམ / ངོ་ཀ་ལམ / ཏུ་ལ་ཁྲང་ / འཚུལ་ས་འཚོན་ས / ཀ་ཅེ་ཡི་ཐོ་ཐོག་ལམ / ཀུན / ཕྲེས་ཤུལ / ཕྲེས་ཤུལ་བདའ་ནི / ཤུང་ལམ / ཁྱིམ་བར་ལམ་ཚུང / ཐུན་ལམ / ལམ་ཚུང / མི་ལམ / ཇི་གས་ཁྱུ / ཐང་ལམ / ཐལ་ལ / ཐལ་ལ་ཁྲང / ཐིག / ཆོག་ཐེང / འབད་བཞག་བཅའ་བཞག ལྷོད་ལམ / ཐིག ཁཀ་ཅེ་ར / མཚམས་ཐིག ས་མཚམས / ཐུགས་ཐལ ༡༠ ཐ

བར་ཁྱགས *noun*
bar zhuk

මැදහත්

maædaihata

བར་འཛུལ / བར་ཁྱགས

བར་ཟས *noun*
bar zé

සාමය

saāmaya

བར་ལེ / བར་འཛུས / བར་ཟས / སྒྲིག / ཁོ་རིམ / ཁོ་རིམ་བསྒྲིག་ནི / བཀའ / བཀའ་རྒྱ / བཀའ་རྒྱ་གནང་ནི / བཀའ་གནང་ནི / མཁོ་མངག / ཁུ་ལེམ་སེ / བགོད་རྒྱ / བགོད་རྒྱ་ཕྱིན་ནི / སྒྲིང་ཁམས / དཔག་ཐེ / མངག་ཆ / ཤེས་ཡོན / མཚོང་གསལ་ཆེ་ནི / འཚོ་བ་འོས་ལྡན་ནི / ཚུལ་ལྡན / དཔང་ཚུར / དཔང་ཚང་ཡོད་ནི / ཞི་བདེ

བར་ཟོར་གཏང་ནི *verb*
bar tor tang ni

අපද්රවය

apadaravaya

བར་ཟོར་གཏང་ནི / ཐོག་ནི / ཆུ་ཟར་གཏང་ནི / འཕག་ཐོག་འབད་ནི / འཕོ་བརྒྱ་གཏང་ནི

བར་ཧྲོང་ཁམས *noun*
bar nang kham

කලාපය

kalaāpaya

བར་ཧྲོང་ཁམས / ཐོག་ས / ཐོར་ཐོར / དཀའ་ངལ / དཀའ་ཤུལ / ལྟ་གི་དབང་ཕྱུར / ལྟ་ཁོངས / ལན་ཆུལ་དགོས / ཕྱིང / ས་ཁོངས / ས་གནས / ཐང་རེལ་རེ

වායුගෝලයේ

vaāyaugaeālaya

བར་ཧྲོང་ཁམས / ཆུང་ཁམས / གནས་ཁམས / ཐོར་གཏང་ནི / གནས་ཧྲོང་ཁམས / ཉེ་འཚོར / རང་བཞིན་གནས་ཧྲོང་ཁམ / རང་བཞིན་མཐའ་ཐོར་གནས་ཧྲོང་ཁམ / མཐའ་ཐོར

བར་ཧྲོང་ *noun*
bar nang

තත්ත්වය

tatatavaya

བར་ཧྲོང་ / ཆགས་གནས / ཆགས་ཡུས / འཆར་ཧྲོང་ / འཆར་གཟུགས / ཆིལས་ཀྱིས / ཐོང་ཁྱིམ / ཐོང་ས / ཐོང་ཐང་ / ཐོང་ཧྲལས / ཐོང་ཁྱི / དུས་ཡུན / ཆུ་ལ་ཤས / ལྟ་འཚན / ཐོག་ཁ་ཏེས / ནམ་ལས / ཧྲོང་ས / ཁ / ཁ / ནམ་མཁའ / ཧྲོང་ས / ཁ / ཁ / ནམ / ནམ / ནམ

བཀྱུད་དེ
prep
gyü dé

බැහැරවන
baæhaæravana

སྒོ་པོཊཱས་ཀ / དཀྱུ་ཚུན་ཚོད / དཀྱུན / དེ་ལས / གཡས / གཡ / ཀྱིས / བཀྱུད་དེ / ཁར / ཀྱིས / ལས / ལྟ / ནམ་ལས / ནས / ཅི་འདདས / ཡིས / ཟུར་ཁ

හරහා
harahaā

སྒོ་པོཊཱས་ཀ / གཡ / ཀྱིས / བཀྱུད་དེ / ཁར / ཀྱིས / ལྟ / ཅི་འདདས / བཏེན་ཏེ / ཡིས / ཟུར་ཁ

සිට
saiṭa

སྒོ་པོཊཱས་ཀ / དཀྱུ་ཚུན་ཚོད / དཀྱུན / དེ་ལས / གཡས / ནམ་ལས / ནས / ཅི་འདདས / བཏེན་ཏེ / ཡིས / ཟུར་ཁ

ඇතුලට
ætaulaṭa

སྒོ་པོཊཱས་ཀ / བསྡུད་ལྟ / གཡས / ཀྱ / ཀྱིས / བཀྱུད་དེ / ཤུབས་ལྟ / ཁར / ཤྲོར་ལས / ཀྱིས / ལ་པོཊཱས་པ་བཟུམ / ལྟ / ནང་ / ནང་འགོད / ནང་འགོད་ལྟ / ནང་ལྟ / ནང་ནན་ལྟ / ཅི་འདདས / ཐོག་ལྟ / ཡིས / ཟུར་ཁ

මැදින්
maædaina

སྒོ་པོཊཱས་ཀ / གཡ / ཀྱིས / བཀྱུད་དེ / ཁར / ཀྱིས / ལྟ / ཅི་འདདས / བཏེན་ཏེ / ཡིས / ཟུར་ཁ

ලබාගත්
labaāgata

སྒོ་པོཊཱས་ཀ / དཀྱུ་ཚུན་ཚོད / དཀྱུན / དེ་ལས / གཡས / ལྟ / ཀྱིས / བཀྱུད་དེ / ཁར / ཀྱིས / ལས / ལྟ / ནམ་ལས / ནས / ཅི་འདདས / ཡིས / ཟུར་ཁ

දක්වා
dakavaā

སྒོ་པོཊཱས་ཀ / ཐུགས་ལྟ / ཐུགས་ལྟ / དཀྱུ་ཚུན་ཚོད / དཀྱུན / དེ་ལས / བསྡུད་ལྟ / གཡ / ཀྱ / ཀྱིས / བཀྱུད་དེ / ཤུབས་ལྟ / ཁ་ཐུགས་ལྟ / ཁ་ཐུགས་ལྟ / ཁར / ཤྲོར་ལས / ཀྱིས / ལ་པོཊཱས་པ་བཟུམ / ལས / ལྟ / ནམ་ལས / ནས / ཅི་འདདས / ཕྱག་ལྟ་པོཊཱས / ཐོག་ལྟ / ཚུན / ཚུན་ཚོད / ཡར་ཐུགས་ཀྱིས / ཡར་ཐུགས་ལྟ / ཡིས / ཟུར་ཁ / གནས་ཀན་ཐོན་ཁ / ཅི་ཡ ཀ ཡ ལ ལ ལ

བཇོ་དོན། noun
jö dön

තෝමාව
taemaāva

ཆོས་ཚན། / དོན་ཚན། / ཕྱིད་པ་པོ་གཙོ་བོ། / བཇོ་དོན། / བཇོ་བྱ། / བཇོ་གཞི། / དཀའ་ངལ། / ཁྱད། / མི་ལྟར། / མི་སེར། / དམིགས་ཡུལ། / གནད་དོན། / གནས་སྟངས། / དངོས་ཐུན། / དངོས་པོ་བདག / བར་གཞི། / ཐབས་དོན། / དབེར་ན། / སེམས་ཀྱི་ཁྱད་ཅིག་བཤད

විෂය
vaiṣaya

ཅ་ལ་བཟོ་ནི་ཞེས། / ཆོས་ཚན། / བསྡུ། / བསྡུ་དོན། / དོན་སྙིང་ / དོན་ཚན། / ཐུན་ཚན། / ཐུ་བའི་ཡུལ། / ཕྱིད་པ་པོ་གཙོ་བོ། / བཇོ་དོན། / བཇོ་ཐུ། / བཇོ་གཞི། / དཀའ་ངལ། / མགོ་ཆས། / ཁྱད། / མི་ལྟར། / མི་སེར། / དམིགས་ཡུལ། / གནད་དོན། / གནས་སྟངས། / དངོས་ཐུན། / དངོས་ལྟར། / དངོས་ཁྱད་པའི། / དངོས་པོ། / དངོས་པོ་བདག / དངོས་སྟོན་ཀྱི། / ཕྱིང་པོ། / བར་གཞི། / རས་ཆ། / ཐབས་དོན། / གཞི་དོན། / དབེར་ན། / སེམས་ཀྱི་ཁྱད་ཅིག་བཤད

අනන්තරගත
anataragata

ཕན་ཆ། / བཇོ་དོན། / ནང་དོན། / ནང་ཐུན། / ཡོད་ཆ

བཇོ་ཇ། noun
jö ja

තෝමාව
taemaāva

ཆོས་ཚན། / དོན་ཚན། / ཕྱིད་པ་པོ་གཙོ་བོ། / བཇོ་དོན། / བཇོ་བྱ། / བཇོ་གཞི། / དཀའ་ངལ། / ཁྱད། / མི་ལྟར། / མི་སེར། / དམིགས་ཡུལ། / གནད་དོན། / གནས་སྟངས། / དངོས་ཐུན། / དངོས་པོ་བདག / བར་གཞི། / ཐབས་དོན། / དབེར་ན། / སེམས་ཀྱི་ཁྱད་ཅིག་བཤད

ද්රවීය
daravaya

ཅ་ལ་བཟོ་ནི་ཞེས། / ཆོས་ཚན། / བསྡུ། / བསྡུ་དོན། / དོན་སྙིང་ / དོན་ཚན། / ཐུ་ཚན། / ཐུ་ཐའི་ཡུལ། / ཕྱིད་པ་པོ་གཙོ་བོ། / བཇོ་ཐུ། / དཀའ་ངལ། / མགོ་ཆས། / ཁྱད། / མི་ལྟར། / མི་སེར། / དམིགས་ཡུལ། / གནད་དོན། / གནས་སྟངས། / དངོས་ཐུན། / དངོས་ལྟར། / དངོས་ཁྱད་པའི། / དངོས་པོ། / དངོས་པོ་བདག / དངོས་སྟོན་ཀྱི། / དངོས་གཟུགས་ཀྱི། / ཕྱིང་པོ། / བར་གཞི། / རས་ཆ། / གཞི་དོན། / དབེར་ན། / སེམས་ཀྱི་ཁྱད་ཅིག་བཤད

විෂය
vaiṣaya

ཅ་ལ་བཟོ་ནི་ཞེས། / ཆོས་ཚན། / བསྡུ། / བསྡུ་དོན། / དོན་སྙིང་ / དོན་ཚན། / ཐུ་ཚན། / ཐུ་ཐའི་ཡུལ། / ཕྱིད་པ་པོ་གཙོ་བོ། / བཇོ་དོན། / བཇོ་ཐུ། / བཇོ་གཞི། / དཀའ་ངལ། / མགོ་ཆས། / ཁྱད། / མི་ལྟར། / མི་སེར། / དམིགས་ཡུལ། / གནད་དོན། / གནས་སྟངས། / དངོས་ཐུན། / དངོས་ལྟར། / དངོས་ཁྱད་པའི། / དངོས་པོ། / དངོས་པོ་བདག / དངོས་སྟོན་ཀྱི། / དངོས་གཟུགས་ཀྱི། / ཕྱིང་པོ། / བར་གཞི། / རས་ཆ། / ཐབས་དོན། / གཞི་དོན། / དབེར་ན། / སེམས་ཀྱི་ཁྱད་ཅིག་བཤད

වසතෞව
vasatauva

འདས། / ཅ་ལ། / ཅ་ལ་བཟོ་ནི་ཞེས། / འཆི་བ། / ཆོས་ཚན། / བསྡུ། / བསྡུ་དོན། / དོན་སྙིང་ / དོན་ཚན། / ཐུ་གོས་མཚམས། / ཀློམ། / ངག་ཏོ་དོན། / ཐུ་ཚན། / ཐུ་ཐའི་ཡུལ། / ཕྱིད་པ་པོ་གཙོ་བོ། / བཇོ་ཐུ། / ངག་ཏུ། / ཤུང་རིལ་ཐུ་བསྡུགས་ཁའི་འདའ་ཚང / ཤུང་རིལ་ཁྲེད་མོའི་སྒྲགས། / ཁ་ཕན། / མགོ་ཆས། / ཁྱད། / ལྟ / ལྟ་འགན། / ལས་དོན། / མི་ལྟར། / མི་སེར། / དམིགས་དོན། / དམིགས་ཅི / དམིགས་པ་བསྟེན་ནི། / དམིགས་གཏད། / དམིགས་ཚད། / དམིགས་ཡུལ། / གནད་དོན། / གནས་སྟངས

བཇོ་བྲ་ཐོན་ནི། verb
jö dra tön ni

ঘোষাব
ghaeāṣaāva

ཐུ། / ཐུ་གང་བས། / ཐུ་བཅད་པ། / བཇོ་བྲ་ཐོན་ནི། / ཤད། / ཤད་ཙོར། / ཤད་གང་བས། / ཙ་ཤུགས། / ཚོར་བ། / ཉར་ཐུ

ශබ්ද
śabada

ཐུ། / ཐུ་གང་བས། / ཐུ་བཅད་པ། / ཐུ་ཚོག་ཅམས་འགྲུར། / བཇོ་བྲ་ཐོན་ནི། / བཇོ་ཏབང། / ཤད། / ཤད་ཙོར། / ཁའི་རང་ཏབང། / ཐལ་ཏབང། / བཤད་ཏབང། / ཚོགས་ཆུན། / ཚོགས་ཆུན་བསྡུགས་ཏུས། / ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆུན། / ཚོར་བ། / ཉར་ཐུ

བཟློག་ནི། verb
nya ni

කුලී
kaulaī

ཐུ་ཁར་ལེན་ནི། / ཐུ་ཁར་གཏང་ནི། / བརྒྱ་བར་ཕྱིན་ནི། / བཟློ་ནི

ණය
ṇaya

བྱ་ལོན། / བྱ་ལོན་ཕྱིས་མཏུ་སྐྱབ། / ཏྲིན། / ཐྱོང་འཕྲུས། / བསྐྱེ་ནི། / སྐྱེན་འགྲུལ། / སྐྱེན་འགྲུལ་ཕྱིན་ནི། / སྐྱེན་འགྲུལ་གཏང་ནི། / ཕེང་ / ཕེང་གཏམ / བརྒྱ་བར་ཕྱིན་ནི། / བརྒྱ་ནི། / ཏོང་རྒྱས / ཐོག་ལམ / དགེན། / གཙོ་པོ། / ཡོངས་ན་ཕེང་ན

བརྒྱ་བར་ཕྱིན་ནི། verb
nya bar jin ni

කුලී
kaulaī

ཐུ་ཁར་ལེན་ནི། / ཐུ་ཁར་གཏང་ནི། / བརྒྱ་བར་ཕྱིན་ནི། / བཟློ་ནི

ණය
ṇaya

བྱ་ལོན། / བྱ་ལོན་ཕྱིས་མཏུ་སྐྱབ། / ཏྲིན། / ཐྱོང་འཕྲུས། / བསྐྱེ་ནི། / སྐྱེན་འགྲུལ། / སྐྱེན་འགྲུལ་ཕྱིན་ནི། / སྐྱེན་འགྲུལ་གཏང་ནི། / ཕེང་ / ཕེང་གཏམ / བརྒྱ་བར་ཕྱིན་ནི། / བརྒྱ་ནི། / ཏོང་རྒྱས / ཐོག་ལམ / དགེན། / གཙོ་པོ། / ཡོངས་ན་ཕེང་ན

བརྒྱན་ཁང་གཡབ་ཐོག། noun
nyen khang yap tok

කවය
kavaya

ཆ་ཚང་ / འགྲུལ་སྐོར / ཐོར་ཐོར / ཐོར་ཐོར / ཐོར་ཕེག / ཐོར་དབྱིབས / བཤོར་ཐྱོད / བརྒྱན་ཁང་གཡབ་ཐོག / རིལ་རིལ / ཡོངས་ཐོགས / ཐོར་ཕེག ཀྱལ་ཐོར་ཐོར / ཐོར་ཕེག ཀྱལ་ཐོར་ཐོར / ལྷ་མཐུན་ཐེ་ཚན

වටයේ
vaṭayae

ཆ་ཚང་ / འགྲུལ་སྐོར / ཐོར་ཐོར / ཐོར་ཐོར / ཐོར་ཕེག / ཐོར་དབྱིབས / ཇ་ལས / ཐོར་ཆ / བཤོར་ཐྱོད / བརྒྱན་ཁང་གཡབ་ཐོག / རིལ་རིལ / ཡོངས་ཐོགས / ཐོར་ཕེག ཀྱལ་ཐོར་ཐོར / ཐོར་ཕེག ཀྱལ་ཐོར་ཐོར / ལྷ་མཐུན་ཐེ་ཚན

བརྒྱན་ཁང་གཡབ་ཐོག། noun
nyen khang yap tok lo tün dé tsen

කවය
kavaya

ཆ་ཚང་ / འགྲུལ་སྐོར / ཐོར་ཐོར / ཐོར་ཐོར / ཐོར་ཕེག / ཐོར་དབྱིབས / བཤོར་ཐྱོད / བརྒྱན་ཁང་གཡབ་ཐོག / རིལ་རིལ / ཡོངས་ཐོགས / ཐོར་ཕེག ཀྱལ་ཐོར་ཐོར / ཐོར་ཕེག ཀྱལ་ཐོར་ཐོར / ལྷ་མཐུན་ཐེ་ཚན

වටයේ
vaṭayae

ཆ་ཚང་ / འགྲུལ་སྐོར / ཐོར་ཐོར / ཐོར་ཐོར / ཐོར་ཕེག / ཐོར་དབྱིབས / ཇ་ལས / ཐོར་ཆ / བཤོར་ཐྱོད / བརྒྱན་ཁང་གཡབ་ཐོག / རིལ་རིལ / ཡོངས་ཐོགས / ཐོར་ཕེག ཀྱལ་ཐོར་ཐོར / ཐོར་ཕེག ཀྱལ་ཐོར་ཐོར / ལྷ་མཐུན་ཐེ་ཚན

བརྒྱན་ཤོག་ལས་ངོ་པར་བཏབ་ནི། verb
nyen shok lé ngo par tap ni

මුද්රණය
maudaraṇaya

བརྒྱན་ཤོག་ལས་ངོ་པར་བཏབ་ནི། / དཔེ་ཆ་ཐུར་བཏབ་ནི། / རྟགས་བཀལ་ནི། / རྟགས་ཀྱི་ནི། / ཚུགས་ཡིག་འཕྲི་ནི། / ཡིག་ཐུར་བཏབ་ནི

བརྒྱན་ཕྲོམ། noun
nyen drom

තිර
tairaya

ཐུ་ཡོལ། / ཐོག་བརྒྱན། / བརྒྱན་ཐྲོམ

བརྒྱས་བཅོས། noun
nyé chö

හිරිහැර
hairaihaæra

ཐུག་ཐྲོང་། / ཐུག་ཐྲོང་བཏང་བ / བརྒྱས་བཅོས། / བརྒྱས་བཅོས་འབད་བ

བརྒྱས་བཅོས་འབད་ནི། verb
nyé chö bé ni

පරහාරක
parahaāraka

དཀྱ་ཆོས། / དཀྱ་ཆོས་འབད་ནི། / འཛིང་ཡི / ཆོས་ངུང་འབད་ནི། / ཆོས་འཛིང་འབད་ནི། / ཐུང་ཐྲལ་ཀྱབ་ནི། / ཁ་གཏང་བ / ཁ་གཏང་ནི། / ཐྲོན་བཙོད་འབད་ནི། / ཐྲོན་བཙོད་དཀྱ་པོ། / ཐེཡོ་ཐ / ཐེཡོ་ཐ / ཐེཡོ་འཛུབ / ཐེཡོ་ཐ / ཐེཡོ་ཐ / ཐེཡོ་འཛུབ / ཐེཡོ་ཐ / ཐེཡོ་ཐ / ཐེཡོ་ཐ

བརྟག་ཆེད་ verb
tak ché bé ni

ටෙස්ට්

ṭaesaṭa

འབད་བཤད་ནི་ / འབད་ཤ་བ / འབད་རྩོལ / དཔྱད་ཞིབ / ཚོས་རྒྱགས / ཚོས་རྒྱགས་ལེན་ནི་ / དམ་འཛིན་འབད་ནི་ / བདེན་ཁུངས / ངོ་འཕྲན / འདི་དཔྱད་འབད་ནི་ / འཕྲི་རྩོམ / འགྱིམ་འགྱལ་འབད་ནི་ / གོམས་སྦྱོང་ / རྒྱུགས / བཀག་ནི / ལག་སྦྱོང་ / མོ་བཏབ / ནང་བརྟག / དཔྱལ་འཛིན་ / རྩོམ་བཤད་ནི་ / ཆུས་ཤུགས་ཀྱི་ཚད་ཤ་ཐ / ཉམས་སྒྲོང་ / སྒྲོང་བ / ཁྱལ་འཚོལ་འབད་ནི་ / དཔའ་བཅམ / ར་ཁྲངས / གསར་འཚོལ་འབད་ནི་ / བརྟག་དཔྱད / བརྟག་དཔྱད་འབད་ནི་ / བརྟག་ཞིབ / ཟླ

བརྟག་ཞིབ་ noun
tak zhip

ඇගයීම

ægayaīma

གནས་རྩོམ / ཐོན་རྩོམ / རགས་རྩོམ / བརྟག་ཞིབ / ཁྱིམ་བཏོན / ཚོད་རྩོམ / དཔྱི་ཞིབ / ཚོད་དཔག ཕོག་ཚོད

ඇස්තමේන්තු

æsatamaenatau

གྲངས་ལ་བརྩི་ནི་ / གནས་རྩོམ / གནས་རྩོམ་བཏོན་ནི / ཐོན་ཚོད / ཐོན་ཚོད་བཏོན་ནི་ / ཕག་ཚོད་དཔག་ནི་ / རགས་རྩོམ / རགས་རྩོམ་བཏོན་ནི་ / བརྟག་ཞིབ / བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་ / ཁྱིམ་ཆུབ་ནི་ / ཁྱིམ་བཏོན / དཔྱི་ཞིབ / དཔྱི་ཞིབ་འབད་ནི་ / ཚོད་དཔག ཕོག་ཚོད

ගවේෂණ

gavaeṣaṇa

སྒོང་བཤད་ནི་ / རིང་འཚོལ / གསར་འཚོལ / བཤད་ནི་ / བརྟག་ཞིབ / འཚོལ་ཐུགས་ / འཚོལ་ནི་ / འཚོལ་ཞིབ་ / འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི་ / འཚོལ་བ / ཡུན་འཚོལ / ཞིབ་འཇུག་འབད་ནི་ / ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི

ටෙස්ට්

ṭaesaṭa

འབད་བཤད་ནི་ / འབད་ཤ་བ / འབད་རྩོལ / དཔྱད་ཞིབ / ཚོས་རྒྱགས / ཚོས་རྒྱགས་ལེན་ནི་ / དམ་འཛིན་འབད་ནི་ / བདེན་ཁུངས / ངོ་འཕྲན / འདི་དཔྱད་འབད་ནི་ / འཕྲི་རྩོམ / འགྱིམ་འགྱལ་འབད་ནི་ / ཚོས་རྒྱགས / ལག་སྦྱོང་ / མོ་བཏབ / ནང་བརྟག / དཔྱལ་འཛིན་ / ཆོས་བཤད་ནི་ / ཆུས་ཤུགས་ཀྱི་ཚད་ཤ་ཐ / ཉམས་སྒྲོང་ / སྒྲོང་བ / ཁྱལ་འཚོལ་འབད་ནི་ / དཔའ་བཅམ / ར་ཁྲངས / གསར་འཚོལ་འབད་ནི་ / བརྟག་དཔྱད / བརྟག་དཔྱད་འབད་ནི་ / བརྟག་ཞིབ / ཟླ

විභාගය

vaibhaāgaya

འབད་ཤ་བ / འབད་རྩོལ / ཚོས་རྒྱགས / ཚོས་རྒྱགས་ལེན་ནི་ / བདེན་ཁུངས / ངོ་འཕྲན / འདི་དཔྱད་འབད་ནི་ / འཕྲི་རྩོམ / གོམས་སྦྱོང་ / རྒྱུགས / བཀག་ནི / ལག་སྦྱོང་ / མོ་བཏབ / ནང་བརྟག / ཆུས་ཤུགས་ཀྱི་ཚད་ཤ་ཐ / ཉམས་སྒྲོང་ / ཁྱལ་ཞིབ / ལག་ཤ / ཆ་ཤས / ཆ་ཤ / ནང་ཁ / ཁ / ཁ /

བད་གཞུང་སྐབས *adj*
da zhung kap

පිරිමි

pairaimai

བད་གཞུང་སྐབས / ཕོའི་རང་བཞིན་ཀྱི / ཕོ་རིགས / ཕོ་རིགས་ཀྱི / ཕོ་རྒྱས / ཕོའི་ངན্ས་བའི

བད་དོན *noun*
da dön

தொரதுரு

taeārataurau

བད / བད་དོན / པོ་ཐྲུས / གནས་ཆུས

བད་དོན་ལེན་ནི *verb*
da dön len ni

පාලන

paālana

ཆོས་ཐུགས་ལེན་ནི / བད་དོན་ལེན་ནི / དམ་འཛིན་འབད་ནི / འདི་དཔྱད་འབད་ནི / བཀག་འཛིན་འབད་ནི / རང་ཚུགས་བཟང་ནི / ཁ་ཏོག་འབད་ནི / བརྒྱ་དཔྱད་འབད་ནི / ཚད་བཟང་ནི / ཚོར་བཟང་ནི / དབང་བཟང་ནི / ཞིབ་འཇུག་འབད་ནི

བད་དོན་སྒྲོད་ནི *verb*
da dön trö ni

සන්නිවේදනය

sananaivaedanaya

བད་དོན་སྒྲོད་ནི / གོ་བད་སྒྲོད་ནི / ནང་འཁུ་ནི / གནས་འཛིན་ནི / ཁ་ཏོ་ནི / ཕན་ཐོགས་ནི

བད་བཀྲུང་ལམ *noun*
da gyü lam

මාධ්‍ය

*maādhaya

བད་བཀྲུང་ལམ / བད་ལམ / ཕེགས་ནི / ཆུང་འཛིན་བཟུམ / བསྐྱལ་ནི / གནས་ཚུལ་སྒེལ་ལམ / མཐན་ནི / འཕྱལ་ནི / ཤུགས་ཀྱིས་ཐུར་ནི / བཅོར་ནི / ཁུ་ཚུགས་ཆུལ་ནི / དབྱར་ཏི་ཆུབ་ནི

བད་མཚན *noun*
da tsen

චරිත

caraita

སྒྲོད་ལམ / ཆོས་ཉིད / བད་མཚན / ཚུ་གཤིས / ཁྱད་ཆོས / མིང་གཅིག / ནད་ཀྱགས / གནས་ལྟར་བ / ངན་ཀྱགས / རང་ཐྲལ / རང་གཤིས / རང་བཞིན་གནས་ལྟར་བ / རིགས / གཤིས་ཆུང / གཤིས་ལྷག་ས / ཀྱགས / འཁྱལ་ཁྲིད་པ / མཚན་ཀྱགས / དཔྱི་བ / ཡིག་འབྲ

සංකේතය

saṁkaetaya

སྒྲོད་ལམ / བད་མཚན / ཁྱད་ཆོས / མིང་གཅིག / ནད་ཀྱགས / ངན་ཀྱགས / རང་གཤིས / གཤིས་ཆུང / ཀྱགས / འཁྱལ་ཁྲིད་པ / མཚན་ཀྱགས / ཡིག་འབྲ

བད་མཚན་གྱི *adj*
da tsen gyi

සංකේතාත්මක

saṁkaetaātamaka

བད་མཚན་གྱི / ཀྱགས་མཚན་པའི

བད་མཚོན *noun*
da tsön

පරිමාණ

paraimaāṇa

འཕོར་ཚད / ཐྲངས་ཚད / དཔྱ་ཚད / བད་ཀྱགས / བད་མཚོན / ཆུ / ཆུ་ཚད / འཛལ་ཆས / འཛལ་ཚད / ཕྲིད་ཚད་འཛལ་ཆས / ཐོག་གཤ / གནས་ཚད / ཉ་ལྟགས / ཕོག་ཚོད་བཞི་ནི / ཐང་ / གསོར / ཐག་ལ / ཐག་ལ་ཚད / ཚད / ཚད་འཛལ་ནི / ཚད་ཀྱགས / ཚད་བཏོན་ནི / བར་ཐག་ བར་རིམ

පියවරක්

paiyavaraka

འཕོར་ཚད / ཐྲངས་ཚད / དཔྱ་ཚད / བད་ཀྱགས / བད་མཚོན / ཐུ་དབྱངས / ཙེ་ཁྱག / ཆུ / ཆུ་ཚད / འཛལ་ཆས / འཛལ་ཚད / ཕྲིད་ཚད་འཛལ་ཆས / ཐོག་ཚོད / ཉ་ལྟགས / ཕོག་ཚོད་བཞི་ནི / རོལ་དབྱངས / ཐང་ / གསོར / ཐག / ཐག་ལ / ཐག་ལ་ཚད / ཚད / ཚད་ཀྱགས / ཚད་ཀ / ཚད / ཚད་ཀ / ཚ / ཚ / ཚ

བདར་སྒྱོར་གྱི་སྐབས *noun*

da jor gyi kap

ཨཾཀཡ

aṁkaya

ཨང་གྲངས / ཨང་རྟགས / བདར་སྒྱོར་གྱི་སྐབས / གྲངས / གྲངས་འཛིར / ཚོ་རིམ་ཨང་ / ཀྱངས་ཁ / ཀྱངས་ཁའི་རྟགས / གྲྭ་གཞན་ལས་རིམ / གནས་རིམ་ཨང་ / དཔེར་ན་ གཅིག་ཚིག་དང་མང་ཚིག་སྒྲ་བྱ / གསར་ཕོག་དང་དུས་དེབ་སྒྲ་བྱ / ཐོན་རིམ

ཨནོཿཨཱཝཡ

manoeābhaāvaya

བདར་སྒྱོར་གྱི་སྐབས / འཚོམ་ནས་ / དགོངས་ཏེ / ངེས་བརྗོ / སེམས་དཔཾ་ཉིང་ / སེམས/ཚམས / ཐིང་པ་དང་མ་ཐིང་པའི་བརྗེ་བ་ཕྱི་བའི་ཚིག/ ཁོག་པ་ཟ་བའི་གནས་སྐབས / ཚོར་ཁམས / ཐིང་པ་དང་མ་ཐིང་པའི་བརྗེ་བ་ཕྱི་བའི་ཚིག ཁམས/འགྱུར

ཨཱཌ

maūḍa

བདར་སྒྱོར་གྱི་སྐབས / འཚོམ་ནས་ / དགོངས་ཏེ / ངེས་བརྗོ / སེམས་དཔཾ་ཉིང་ / སེམས/ཚམས / ཐིང་པ་དང་མ་ཐིང་པའི་བརྗེ་བ་ཕྱི་བའི་ཚིག/ ཁོག་པ་ཟ་བའི་གནས་སྐབས / ཚོར་ཁམས / ཐིང་པ་དང་མ་ཐིང་པའི་བརྗེ་བ་ཕྱི་བའི་ཚིག ཁམས/འགྱུར

ས་ཾཁྱཱཡཱ་ཝ

saṁkhayaāva

ཨང་གྲངས / ཨང་རྟགས / བདར་སྒྱོར་གྱི་སྐབས / གྲངས / གྲངས་འཛིར / ཚོ་རིམ་ཨང་ / ཀྱངས་ཁ / ཀྱངས་ཁའི་རྟགས / གྲྭ་གཞན་ལས་རིམ / གནས་རིམ་ཨང་ / དཔེར་ན་ གཅིག་ཚིག་དང་མང་ཚིག་སྒྲ་བྱ / གསར་ཕོག་དང་དུས་དེབ་སྒྲ་བྱ / ཐོན་རིམ

བདའ་སྣབ་ནི *verb*

da lap ni

ཌཱཎཨཱུ

daænauma

བདའ་སྣབ་ནི / བདར་སྒྱོར་ནི / ཅ་གོ་ནི / གཞན་ཚུལ་ཕྱིན་ནི / ཤེས་ནི

བདར་ཁུ *noun*

dar khu

ཕཱིཛ

baīja

བདར་ཁུ / དབྱ་ཕོས / འཚྭ་ཏོག / ཚྭ / འཚྭ / ལེགས་ཕོས / ཝ་ས་ཏན / ས་ལོན / ས་ཏན / ས་ཏན / ཐོག་ལྷ / ཕིག་ལེ / ཆཱཡ་ཕོས / ཁ་རིས / ཁཱན/ཁཱན

ཤཱུཀ་ར

śaukara

བདར་ཁུ / ཁུ་བ / ཝ་ས་ཏན / ཕིག་ལེ

བདར་ནི *verb*

dar ni

ཇཏཱཊཡཱི

etaænayai

ཨུཝཧཏཱ

mauvahata

བདར་ནི / དྲན་པ་ཐོ་ནི / དྲན་པ་ཚ་ནི / ཐོས་པ་ཁོད་ནི / ཡར་དྲག་བཟོ་ནི / ཡར་ཐྲེང་གཏང་ནི

བདུང་ནི *verb*

dung ni

ག་ར་ཥ་ཏ

garasata

བདེག་ནི / བདེག་པ / དྲག་ནི / དང་ནི / དང་བ / དྲན་ནི / ཏྲང་ཐྲེ / བཏུང་ནི / བཏུང་བ / འཛེམ་ནི / ཕེབ་ནི / ཐོག་ནི / ཐོ་བཏུང་ནི / བཀག་ནི / ཤུ་ཀཱ་རེ་ལ་ཐྲུ་བྱ / ཐུགས་འཁེལ་ནི / ལག་དམར་ར / ཐྲོད་ནི / དམར་བསད་འབར་མེ / མེ་གསང་མེ / མེ་གསང་མེ་ཥ / མཛེམ་ནི / གཤོད་ནི / གཤོད་པ / གཤོད་པ་བཀལ་ནི / ཕམ་གཏང་ནི / ཐང་ནི / རེག་ནི / རེག་པ / ཤང་ནི / ཤེག་ནི / ཤང/ཤ / ཤེལ་ནི / ཐགས་ནི / ཐུག/ཐ / ཐལ་ནི / ཐགས/ཐ / ཐུག/ཐ / ཐལ/ཐ / ཐུ/ཐ / ཐལ/ཐ / ཐ/ཐ / ཐ/ཐ / ཐ

བརྩེ་འཇོག་ཅན། *adj*

tsi jok chen

ninsi

naisai

ཆ་འཇོག་ཅན། / ངོ་མ / འོས་ལྡན / ཀྱིག་ཀྱི / བརྩེ་འཇོག་ཅན། / ཚུལ་མཐུན།

ucaita

འབའ་ཞིག / བར་ཚད་མེད་པའི / ཆ་འཇོག་ཅན། / ཅིག་རང་ / ད་ལྟོ / ད་ལྟོ་རང་ / བདེན་པ / འདི་རང་ / དང་པོ / དང་པོ / དང་པོར་ / འཇོག་མེད / རྒྱ་མཚན་ལྡན་པའི / རྒྱུན་ཚད་མེད་པའི / ཉིང་ཤར་ས / འཇའ་ཁོན་ / འཇམ་ཏོང་ / ཟླུན་མེད / ལངས / ལེགས་ཕོམ / ངེས་བདེན། / ངོ་མ / འོས་འབབ་ཡོད་པའི / འོས་ལྡན / འོས་པ / འོས་ཤེས་འཚམས་པའི / རན་པ / རན་ཏོག་ཏོ / ཐང་ཀར / ཏན་ཏན / ཐོབ་དབང་ / ཐང་ཏང་ཏ / ཐང་ཐང་མ / ཀྱིག་ཀྱི / ཀྱིག་ཀྱི / ཁྱིམས་མཐུན / འཐུ

anaukaūla

ཆ་འཇོག་ཅན། / ལྷིག་པའི / ལྷིག་བཏུབ་པའི / འགྱོ་བཏུབ་པའི / ངོ་མ / འོས་འབབ་ཡོད་པའི / འོས་ལྡན / ཀྱིག་ཀྱི / བརྩེ་འཇོག་ཅན། / ཚུལ་མཐུན། / མཐུན་པའི

saudausau

འབའ་ཞིག / བར་ཚད་མེད་པའི / ཆ་འཇོག་ཅན། / ཅིག་རང་ / ལྷོག་ལ་ཀླུབ / ལྷོག་ལ་ཀླུབ་ཅན། / ལྷོག་ལ་ཀ / ད་ལྟོ / ད་ལྟོ་རང་ / བདེན་པ / འདི་རང་ / དང་པོ / དང་པོ / དང་པོར་ / འཇོག་མེད / རྒྱ་མཚན་ལྡན་པའི / རྒྱུན་ཚད་མེད་པའི / ཉིང་ཤར་ས / འཇའ་ཁོན་ / འཇམ་ཏོང་ / འཇོན་ཐང་ས / ལངས / ལེགས་ཕོམ / ངེས་བདེན། / ངོ་མ / ནུས་པ / འོས་འབབ་ཡོད་པའི / འོས་ལྡན / འོས་པ / འོས་ཤེས་འཚམས་པའི / རན་པ / རན་ཏོག་ཏོ / ཐང་ཀར / ཏན་ཏན / ཐོབ་དབང་

བརྩི་སྲུང་ *noun*

tsi sung

saæmarauma

དུས་སྐོན / དཀའ་སྐོན / ཉེན་འཛིས / བརྩི་སྲུང་

བརྩེ་གདུང་ *noun*

tsé dung

ālaya

ཆགས་སེམས / དཀའ་མེ / དཀའ་སེམས / དཀའ་ཤོས་མ / དཀའ་བ / དཀའཤཙ་ཚོར / ཕྱིམས་བརྩེ / ཟླུང་ཁོར / བརྩེ་གདུང་ / ཆ ཅ་མཱིའི་རྒྱབས་སྐྱེགས་མ་ཐོབ་པ / བརྩེ་བ

ādaraya

ཆགས་སེམས / དཀའ་མེ / དཀའ་ནི / དཀའ་སེམས / དཀའ་ཤོས་མ / དཀའ་བ / དཀའཤཙ་ཚོར / ཕྱིམས་བརྩེ / ཕྱིམས་བརྩེ་འབབ་ནི / ཟླུང་ཁོར / བརྩེ་གདུང་ / ཆ ཅ་མཱིའི་རྒྱབས་སྐྱེགས་མ་ཐོབ་པ / བརྩེ་བ

ælauma

ཆགས་སེམས / དཀའ་མེ / དཀའ་ནི / དཀའ་སེམས / དཀའ་ཤོས་མ / དཀའ་བ / དཀའཤཙ་ཚོར / ཕྱིམས་བརྩེ / ཕྱིམས་བརྩེ་འབབ་ནི / ཟླུང་ཁོར / བརྩེ་གདུང་ / ཆ ཅ་མཱིའི་རྒྱབས་སྐྱེགས་མ་ཐོབ་པ / བརྩེ་བ

saenaehasa

ཆགས་སེམས / དཀའ་མེ / དཀའ་ནི / དཀའ་སེམས / དཀའ་ཤོས་མ / དཀའ་བ / དཀའཤཙ་ཚོར / ཕྱིམས་བརྩེ / ཕྱིམས་བརྩེ་འབབ་ནི / ཟླུང་ཁོར / བརྩེ་གདུང་ / ཆ ཅ་མཱིའི་རྒྱབས་སྐྱེགས་མ་ཐོབ་པ / བརྩེ་བ

བརྩེ་དགའ *noun*

tsé ga

ādara

འཆར་སྐྱང / ཁམས་ལྡང / མཚའ་ལྡོར / དགའ་རོལ / དགའ་བརྩེའི་ཤུལས / ཏོག་འཆར་ཕྱི / ཏོག་སྐྱང / བརྩེ་དགའ / བརྩེ་དགའི / བརྩེ་དགའི་སྐྱང

བརྩེ་དགའི *adj*

tsé gé

ādara

འཆར་སྐྱང / འཆར་ལྡང / མཚའ་ལྡོར / དགའ་རོལ / དགའ་བརྩེའི་ཤུལས / ཏོག་འཆར་ཕྱི / ཏོག་སྐྱང / བརྩེ་དགའ / བརྩེ་དགའི / བརྩེ་དགའི་སྐྱང

བརྩེ་དགའི་སྐྱང *noun*

tsé gé drung

ādara

འཆར་སྐྱང / འཆར་ལྡང / མཚའ་ལྡོར / དགའ་རོལ / དགའ་བརྩེའི་ཤུལས / ཏོག་འཆར་ཕྱི / ཏོག་སྐྱང / བརྩེ་དགའ / བརྩེ་དགའི / བརྩེ་དགའི་སྐྱང

བརྩེ་བ *noun*

tsewa

ālaya

ཆགས་སེམས / དཀའ་མེ / དཀའ་ཤོས་མ / དཀའ་ཤོས་མ / དཀའ་ཤོས་ཚ / དཀའ་ཤ / དཀའ་ཤ / ཕྱིམས་ཚ / ཟླ / ཟླ / ཟླ

ᠫᠠᠨᠠᠲᠠ

panata

འབད་ཐང་ / བཅའ་ཁྲིམས / དཀ་ལྕོ་རང་ / ངང་ལེན / བདེན་པ / ཐོག་གར་འཁྱབ་ནི / ཏང་པོ / ཏང་པོ / ཏང་པོར་ / འཕགས་ཀ / ཀུལ་འཕགས / ཐུ་ལེན / ཐུ་བ / ཕྱེ་ལས / ཕྱེམ / ཕྱེམ་ཤུགས / སྐུགས་འཕགས / ལྷ / ལྷ་འབད་ནི / ལྷ་ཐུ་འཕགས་ནི / ལྷ་གསོལ / ལས / ལས་འཕགས / ལང་ས་ལོ / ལང་ས་ལོ་ཆུབ་ནི / ལྷོག་བཅུན་ཇི་ནི / དམག་འཕད / ཆུ་མ་ལྷིན / ལྷང་འཛར / ཆུ་མ་འགྱུར་ལྷོད་ནི / ངེས་བདེན / ཤུགས / ཕོན / ལྷན་འཕྲས / ཕོར་དཀང་ / ཁྱིམས་མཐུན / ཇིས་འཕྲས / བཅོན་འགྱུས་བཟླ

བཙོན་ཤུགས *noun*

tsön shuk

ᠤᠳᠠᠶᠠᠣᠭᠠᠶᠠ

udayaeāgaya

དང་འདོད / ལྷོ་ཤུགས / ལྷོ་བ / བཙོན་འགྲུས / བཙོན་ཤུགས

ᠺᠠᠭᠠᠷᠶᠠᠪᠬᠠᠠᠷᠠᠶᠠ

kaārayabhaāraya

འབད་བལྟ་ནི / འབད་བལྟ་བ / འབད་ཚོས / འབད་བཙོན / དགོས་པོན / ཅུར་བཙོན / ལྷོར་ཚོས / ལྷོར་ཚོས་འབད་ནི / ལྷ་འགན / ལས་ལྷོར / ལས་ལྷོར་འབད་ནི / དཔའ་བཅམ / འཁྱབ་འགན / བཙོན་ཤུགས

བཙོན་ཤུགས་དགོ་པའི *adj*

tsön shuk go pé

ᠭᠠᠵᠤᠷᠤ

gaæṁbaurau

གོ་དགའ་བའི / གཏིང་ཟབ་པའི / བཙོན་ཤུགས་དགོ་པའི

བཙོན་ཤུགས་ལྷོམ *noun*

tsön shuk bom

ᠫᠡᠭᠡᠨᠠ

paæṣana

ས་མས་ཚོར་ལྷོམ / བཙོན་ཤུགས་ལྷོམ

བཛྷི་ནི *verb*

dzi ni

ᠮᠠᠷᠠᠲᠤ

maāratau

ཐྲི་ཟླ་གསུམ་པ / བཛྷི་ནི / ཚོར་བ / ཁོག་ལྷོ་ནི / འཕྲོ་ཐང་ / མཉོག་ཐང་འགྲུལ / མཉོག་ཐང་ལྷོར་འབད་ནི / རྒྱུག་འགྲོ་ནི / ཤད་འགྲུལ / ལྷ་འབད་ནི / ལས་འགྲུལ་ཆུབ་ནི / ལས་འགྲོ་ནི / ངོ་ཚོར་འགྲུལ་ལྷོར / ངོ་ཚོར་རྩ་འགྲོལ / རིམ་འགྲོས / ཆུ་ལྷིག་འགྲོ་ནི

བཟློག་པ *noun*

lak pa

ᠪᠢᠨᠠᠶᠠᠰᠠᠶᠠ

vainaāśaya

ཐྲུང་ཀ / ཚོགས་ནི / བཟློག་ལྷོར / མེད་པ་འགྲོ་ནི / མེད་པ་གཏང་ནི / ཉམ་རྩང་ / ཁེ་ནི / ལྷོར་བཤིག / ཆ་བཟློག་གཏང་ནི / ཆ་གཏོར་གཏང་ནི / དབྱལ་ཕོངས / དབྱལ་ཕོར་འགྱུར་ནི / ཡར་ནི / ཞིག་རལ / ཞིག་ཤུལ / ལྷོར་བཤིག ཀྱང་འགོགས / བཟློག་པ / ལྷོར་བ

ᠪᠠᠭᠠ *noun*

bel

ᠪᠤᠯᠠ

vaūla

བལ / བལ་གོས / བལ་ཐགས

ᠪᠠᠭᠣ᠋ᠨᠠ *noun*

bel gö

ᠪᠤᠯᠠ

vaūla

བལ / བལ་གོས / བལ་ཐགས

ᠪᠠᠭᠠᠲᠠᠭ *noun*

bel tak

ᠪᠤᠯᠠ

vaūla

བལ / བལ་གོས / བལ་ཐགས

ᠪᠠᠭᠠᠱᠧᠨ *noun*

bel shé

ᠺᠠᠭᠠᠳᠠ

kaāḍa

བལ་ཤད / ཤོག་ཕྱང / ཏྲས

ᠪᠠᠭᠠᠱᠧᠨᠢ *verb*

bel shé ni

ᠫᠠᠨᠠᠠᠪᠠ

panaāva

བལ་ཤད་ནི / མཁུ་ཤད / མཁུ་ཤད་ཆུབ་ནི / རྟ་ཤད་ཆུབ་ནི

ᠲᠠᠩᠭᠤᠲᠠᠨ *noun*

ta tang

ᠠᠶᠠᠰᠠ

æsa

ཁས་མིག / མིག་ཏོ / བལྟ་ལུགས / བལྟ་ཐང / མཐོང་ལུགས / མཐོང་ཤུགས / ཁས་མིག ལུང / ས་ཆ་མིག ཀེ་བ་བཟུམ

ᠠᠶᠠᠰᠢ

æsa

ཁས་མིག / མིག་ཏོ / བལྟ་ལུགས / བལྟ་ཐང / མཐོང་ལུགས / མཐོང་ཤུགས / ཁས་མིག ལུང / ས་ཆ་མིག ཀེ་བ་བཟུམ

ᠺᠣᠷᠣᠨᠠᠶᠠ

kaeāṇaya

ཐྲ / བལྟ་ཐང / བལྟ་ཚུལ / ཟུར་ལྟ་ཐྲ་ཟུར

ᠲᠠᠨᠢ *verb*

ta ni

ᠸᠣᠸᠠᠴᠠ

vaeāca

ᠰᠠᠶᠠᠨᠠᠨᠠ

saeāyanana

འདི་ནི / ལེན་ནི / ལློང་བལྟ་ནི / རིང་འཚོལ / བལྟ་ནི / འཚོལ་ནི / འཚོལ་ཞིབ / འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི / འཚོལ་བ / ཡུན་འཚོལ / ཞིབ་འཇུག་འབད་ནི / ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི

ᠰᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠶᠠ

saṁcaāraya

འཚར་ནི / འཕྱང་ནི / ཅ་གོ་ནི / མཐལ་ཕྱད / མཐལ་ཕྱད་ཁ་ནི / ཐུ་མཏུན་བཅར་ནི / ཉམས་ཐྲོང་འཕྲུང་ནི / ཉམས་ཐྲོང་འཚོལ་ནི / ཤེས་ནི / བལྟ་ཚོར་ / བལྟ་ཚོར་འབད་ནི / བལྟ་ནི / ཐུ་ཞིབ་འབད་ནི / མཚོང་ནི / འཚོལ་ནི / ཁྱིམ་ཁག་ཚོར

ᠭᠠᠸᠸᠢᠰᠠᠨᠠ

gavaeṣaṇa

ཐྲོང་བལྟ་ནི / རིང་འཚོལ / གསར་འཚོལ / བལྟ་ནི / བརྟག་ཞིབ / འཚོལ་ཐྲོང་ / འཚོལ་ནི / འཚོལ་ཞིབ / འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི / འཚོལ་བ / ཡུན་འཚོལ / ཞིབ་འཇུག་འབད་ནི / ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི

ᠰᠡᠸᠤᠮᠤ

saevauma

ཐྲོང་བལྟ་ནི / རིང་འཚོལ / བལྟ་ནི / འཚོལ་ནི / འཚོལ་ཞིབ / འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི / འཚོལ་བ / ཡུན་འཚོལ / ཞིབ་འཇུག་འབད་ནི / ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི

ᠪᠠᠯᠠᠨᠠᠨᠠ

balanana

འཚར་ནི / འཕྱང་ནི / ཅ་གོ་ནི / ཉམས་ཐྲོང་འཕྲུང་ནི / ཉམས་ཐྲོང་འཚོལ་ནི / ཤེས་ནི / བལྟ་ནི / མཚོང་ནི / འཚོལ་ནི

ᠲᠠᠱᠧᠯ *noun*

ta shel

ᠲᠤᠤᠸᠠᠷ

ṭauvara

བལྟ་ཚོར / བལྟ་བཤད

ᠲᠠᠱᠠᠯᠪᠠ *noun*

ta shalpa

ᠰᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠺᠠ

saṁcaāraka

འཚོ་འགྲུལ / འཚོ་འགྲུལ་འབད་ནི / འགྲུལ་ཚོར་ཧོ་ཕེངས / འགྲུལ་ཐྲོང་ / འགྲུལ་ཐྲོང་འབད་ནི / འགྲུལ་ཐྲོང་དུས་ཡུན / འགྲུལ་ཡུན / འགྲེལ་ཏ / འགྲེལ་བ / འགྲོ་ནི / མཁན་འགྲུལ / ཚོར་འགྲུལ / ལས་འགྲུལ / ལས་འགྲུལ་འབད་ནི / བལྟ་ཚོར་པ / བལྟ་བཤད་པ / འགྲུལ་ཏ་གཏང་ནི / མཚོ་འགྲུལ

ᠲᠠᠤᠰᠦᠯ *noun*

ta tsül

ᠺᠣᠸᠠᠡᠨᠠᠶᠠ

kaeāṇaya

ཐྲ / བལྟ་ཐང / བལྟ་ཚུལ / ཟུར་ལྟ་ཐྲ་ཟུར

ᠲᠠᠯᠤᠭ *noun*

ta luk

ᠠᠶᠠᠰᠠ

æsa

ཁས་མིག / མིག་ཏོ / བལྟ་ལུགས / བལྟ་ཐང / མཐོང་ལུགས / མཐོང་ཤུགས / ཁས་མིག ལུང / ས་ཆ་མིག ཀེ་བ་བཟུམ

ᠠᠶᠠᠰᠠ

æsa

ཁས་མིག / མིག་ཏོ / བལྟ་ལུགས / བལྟ་ཐང / མཐོང་ལུགས / མཐོང་ཤུགས / ཁས་མིག ལུང / ས་ཆ་མིག ཀེ་བ་བཟུམ

ᠲᠠᠭᠣᠷ *noun*

ta kor

ᠲᠤᠤᠸᠠᠷ

ṭauvara

བལྟ་ཚོར / བལྟ་བཤད

ᠰᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠶᠠ

saṁcaāraya

འཚར་ནི / འཕྱང་ནི / ཅ་གོ་ནི / མཐལ་ཕྱད / མཐལ་ཕྱད་ཁ་ནི / ཐུ་མཏུན་བཅར་ནི / ཉམས་ཐྲོང་འཕྲུང་ནི / ཉམས་ཐྲོང་འཚོལ་ནི / ཤེས་ནི / བལྟ་ཚོར་ / བལྟ་ཚོར་འབད་ནི / བལྟ་ནི / ཐུ་ཞིབ་འབད་ནི / མཚོང་ནི / འཚོལ་ནི / ཁྱིམ་ཁག་ཚོར

ᠲᠠᠭᠣᠷ᠂ᠪᠠ *noun*

ta kor pa

ᠰᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠺᠠ

saṁcaāraka

འཚོ་འགྲུལ / འཚོ་འགྲུལ་འབད་ནི / འགྲུལ་ཚོར་ཧོ་ཕེངས / འགྲུལ་ཐྲོང་ / འགྲུལ་ཐྲོང་འབད་ནི / འགྲུལ་ཐྲོང་དུས་ཡུན / འགྲུལ་ཡུན / འགྲེལ་ཏ / འགྲེལ་བ / འགྲོ་ནི / མཁན་འགྲུལ / ཚོར་འགྲུལ / ལས་འགྲུལ / ལས་འགྲུལ་འབད་ནི / བལྟ་ཚོར་པ / བལྟ་བཤད་པ / འགྲུལ་ཏ་གཏང་ནི / མཚོ་འགྲུལ

ᠲᠠᠭᠣᠷ᠂ᠪᠡ᠂ᠨᠢ *verb*

ta kor bé ni

ᠰᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠶᠠ

saṁcaāraya

འཚར་ནི / འཕྱང་ནི / ཅ་གོ་ནི / མཐལ་ཕྱད / མཐལ་ཕྱད་ཁ་ནི / ཐུ་མཏུན་བཅར་ནི / ཉམས་ཐྲོང་འཕྲུང་ནི / ཉམས་ཐྲོང་འཚོལ་ནི / ཤེས་ནི / བལྟ་ཚོར་ / བལྟ་ཚོར་འབད་ནི / བལྟ་ནི / ཐུ་ཞིབ་འབད་ནི / མཚོང་ནི / འཚོལ་ནི / ཁྱིམ་ཁག་ཚོར

ᠲᠠᠪᠤᠨᠢ *verb*

tap ni

ᠭᠤᠨᠤᠨᠠᠶᠠᠺᠠᠶᠠᠨᠠ

gauṇayakaina

བཏྲོལ་ནི / གཞེར་མ / ཐུར་ནི / བཅྱབ་ནི / ཕྱབ་མཚམས / བཅུམ་ནི

ᠨᠠᠮᠤᠨᠠᠨᠠ

namanana

བཏྲོལ་ནི / གཞེར་མ / ཐུར་ནི / བཅྱབ་ནི / ཕྱབ་མཚམས / བཅུམ་ནི

ᠱᠠᠺᠠᠪᠠ *noun*

shak pa

ᠰᠠᠮᠠᠠᠪᠠ

samaāva

དགོངས་ཡངས / དགོངས་ཡངས་གཏང་ནི / གཞོང་འགྱོད / བཤགས་པ / གསོལ་བཏབ / བཟོད་པ་བཞེས་ནི / བཟོད་གསོལ / བཟོད་བཞེས

ᠱᠠᠺᠠᠪᠠ᠂ᠪᠦᠯ᠂ᠨᠢ *verb*

shak pa pül ni

ᠫᠠᠫᠣᠴᠠᠴᠠᠠᠷᠠᠨᠠᠶᠠ

paāpaeācacaāraṇaya

ཕྱན་ལ་བཟེད་ནི / ཉེས་ལ་ལེན་ནི / ཤཤགས་པ་ཕྱལ་ནི

ᠱᠧ᠂ᠲᠣ *noun*

shé to

ᠺᠠᠲᠠᠠᠪᠠ

kataāva

འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས / རྒྱལ་རབས / ཕྱུང་རབས / ཁ / ལ་ཟླུ / ལ་འཛིན་ནི / ཟླབ་ཐང / ལེགས་ལྡན / ཟླ / ལོ་རྒྱུས / ཟླ་ཟླབ་ནི / གཤན་ཚུལ / གསལ་བཤད / བཤད་པ / བཤད་པ་གཏང་ནི / ལྡང་ / གསུང་ཡིག / གསུང་ཡིག་གཏང་ནི / གསུང་བཤད

ᠰᠠᠭᠠᠺᠠᠴᠠᠪᠠᠠᠪᠠ

saākacachaāva

ལ་ཟླབ / ལ་ཟླབ་ནི / ལ་འཛིན་ནི / ཟླབ་ནི / ཟླབ་ཐང / ཟླབ་ཚུགས་ནི / ལེགས་ལྡན / ལེགས་ལྡན་གཏང་ནི / ཟླ / ལོ་རྒྱུས / ཟླ་ཟླབ་ནི / གསལ་བཤད / གསལ་བཤད་འབད་ནི / བཤད་ནི / བཤད་པ / བཤད་པ་གཏང་ནི / གསུང་ཡིག / གསུང་ཡིག་གཏང་ནི / གསུང་བཤད

ᠱᠧ᠂ᠲᠣ᠂ᠭᠠᠨᠠ᠂ᠨᠢ *verb*

shé to tang ni

ᠴᠠ᠓᠓

caæṭa

བཤད་པ་གཏང་ནི / མཐུན་ཁག་བཤད་ནི

ᠰᠣᠨᠤᠠᠳᠠᠶᠠ

saṁvaādaya

ལ་ཟླབ / ལ་འཛིན་ནི / ཟླ / ཟླ་ཟླབ་ནི / བཤད་པ་གཏང་ནི / གསུང་ཡིག / གསུང་ཡིག་གཏང་ནི / ཟླ་ཚིགས་ཁ་ཕྱང

ᠰᠠᠭᠠᠺᠠᠴᠠᠪᠠᠠᠪᠠ

saākacachaāva

ལ་ཟླབ / ལ་ཟླབ་ནི / ལ་འཛིན་ནི / ཟླབ་ནི / ཟླབ་ཐང / ཟླབ་ཚུགས་ནི / ལེགས་ལྡན / ལེགས་ལྡན་གཏང་ནི / ཟླ / ལོ་རྒྱུས / ཟླ་ཟླབ་ནི / གསལ་བཤད / གསལ་བཤད་འབད་ནི / བཤད་ནི / བཤད་པ / བཤད་པ་གཏང་ནི / གསུང་ཡིག / གསུང་ཡིག་གཏང་ནི / གསུང་བཤད

ᠺᠠᠲᠠᠠᠪᠠ

kataāva

འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས / རྒྱལ་རབས / ཕྱུང་རབས / ཁ / ལ་ཟླུ / ལ་འཛིན་ནི / ཟླབ་ཐང / ལེགས་ལྡན / ཟླ / ལོ་རྒྱུས / ཟླ་ཟླབ་ནི / གཤན་ཚུལ / གསལ་བཤད / བཤད་པ / བཤད་པ་གཏང་ནི / ལྡང་ / གསུང་ཡིག / གསུང་ཡིག་གཏང་ནི / གསུང་བཤད

བཤད་དབང་ noun
shé wang

ශබ්ද

śabada

པཎ་ / པཎ་གངས། / པཎ་ངན་ལས། / བྱ་ཚོག་ཁམས་འགྱུར། / བཤད་ལྡན་ལྷོན་ནི། / བཤད་དབང་ / ཟླ། / ཟླ་ཚེས། / ཁའི་རང་དབང་ / ལྷག་དབང་ / བཤད་དབང་ / ཚོགས་རྒྱན། / ཚོགས་རྒྱན་བསྡུས་དུས། / ཚོགས་པའི་ཚོགས་རྒྱན། / ཚོར་བ / ཌར་ཟླ

හඬ

haṅḍa

པཎ་ / པཎ་གངས། / པཎ་ངན་ལས། / བྱ་ཚོག་ཁམས་འགྱུར། / བཤད་དབང་ / ཟླ། / ཟླ་གངས། / ཁའི་རང་དབང་ / ལྷག་དབང་ / བཤད་དབང་ / ཆུ་ཤུགས། / ཚོགས་རྒྱན། / ཚོགས་རྒྱན་བསྡུས་དུས། / ཚོགས་པའི་ཚོགས་རྒྱན། / ཚོར་བ

བཤད་ནི་ verb
shé ni

කියන්න

kaiyanana

བཤད་སྟོན་ནི། / བཤད་མཚོན་ནི། / བཀྲིང་ནི། / སྨན་ནི། / མ་ཏི་བཟླས། / བསགས་ནི། / བསམ་འཆར་བཤད་ནི། / བཤད་ནི། / སྟོན་ནི། / ཕྱན་གཏང་ནི། / དཔྱ་བ་ཕྱེ་ནི།

පරකාශ

parakaāśa

བཤད་སྟོན་འབད་ནི། / ཁྱབ་བསྒྲགས་འབད་ནི། / སྨན་ནི། / སྒེལ་བསྒྲགས་འབད་ནི། / བསམ་བརྗོད་འབད་ནི། / གསལ་བསྒྲགས། / གསལ་བསྒྲགས་འབད་ནི། / གསལ་སྟོན་འབད་ནི། / བཤད་ནི། / སྟོན་བསྒྲགས། / ཚོང་བསྒྲགས་འབད་ནི།

සාකච්ඡාව

saākacachaāva

ཁ་སྨན / ཁ་སྨན་ནི། / ཁ་འཕ�nd / ལ་ནི། / ལ་ཡང / ལ་ཁ་ཕྱིས། / ལ་ལགས་ཐུར་ནི། / ལ་ལགས་ཐུར་གཏང་ནི། / ཐོ / ལ་ཀུན / ཐོ་ལ་ནི། / གསལ་བཤད / གསལ་བཤད་འབད་ནི། / བཤད་ནི། / བཤད་ཐོ / བཤད་ཐོ་གཏང་ནི། / གསུང་གོས། / གསུང་གོས་གནང་ནི། / གསུང་བཤད / ཐོ་ཚོག གཏམ་སྒེང་

වියාපාරය

vayaāpaāraya

བཤད་སྒྲལ་ཁྱབ་སྒེལ / དང་ལེན་འབད་ནི། / ཡོས་འཛར་བཙན་ཤེས་ནི། / འགྲལ་ཐུགས། / ཡོང་འཛེལ་འགྱོ་ནི། / འགྲལ་ཐུགས། / ཕྱ་ཁབ་ནི། / ལས་ཀྱི / ལས་ཚོགས / དམག་ཁ་ཤས། / ཁ་ཤས་ཀྱི / ལས་ཀྱི / ཐུན་ཚན / ལས་ཀྱི / ཐུན་ཚན / ལས་ཀྱི / ཐུན་ཚན

བསམ་པ noun
sam pa

සිතන්න

saitanana

འཆར་བ / དྲན་ནི / དམིགས་སྣང་ / སྣང་འཆར / སྣང་བ / མཚོ་ནི / མཚོ་བསམ / མཚོ་བསམ་གཏང་ནི / རེ་བ་བསྒྲུབ་ནི / བསམ་ནི / བསམ་པ / ཞེམས་ཁར་འཆར་ནི

පරිකල්පනය

paraikalapanaya

འཆར་བ / དམིགས་སྣང་ / སྣང་འཆར / སྣང་བ / མཚོ་ནི / མཚོ་བསམ / མཚོ་བསམ་གཏང་ནི / བསམ་ནི / བསམ་པ / ཞེམས་ཁར་འཆར་ནི

කදිම

kadaima

ལེགས་ཤོམ / སྨོན་པའི / མཚོ་བསམ / མཚོ་བསམ / མཚོ་བའི / བོས་འབབ / བོས་འབབ་ལྟན་པའི / བོས་འབབ་ལྟན་ཏོག་ཏོ / རེ་བ / རེ་བའི / བསམ་སྨོ / བསམ་པ / མཐུན་པ / མཐུན་ཏོག་ཏོ / བཟང་པོ

བསམ་པ་བཟང་པོ adj
sam pa zang po

කාරුණික

kaārauṇaika

ཕྱམས་བརྩེ་རྩལ / ཕན་ཞེམས་ཅན / བསམ་པ་བཟང་པོ / སྨོ་དང་བསྒྲུན་ནི / ཞེམས་དང་འཁྱེལ་ནི / ཞེམས་ཅན་ལྟུག་ནི / ཡིད་ཚོམ་བརྟུག་ནི / ཞེ་ས་ཀི་ཚོག་ཕྱང

සුහෘදශීලී

sauhadaśaīlaī

འཆམ་ཏོག་ཏོ / ཕྱམས་བརྩེ་རྩལ / ཕན་ཞེམས་ཅན / བསམ་པ་བཟང་པོ / མཐུན་ཏོག་ཏོ

හිතකාමී

haitakaāmaī

འཆམ་ཏོག་ཏོ / ཕྱམས་བརྩེ་རྩལ / ཕན་ཞེམས་ཅན / བསམ་པ་བཟང་པོ / མཐུན་ཏོག་ཏོ

བསམ་པ་རྫོགས་ནི verb
sam pa dzok ni

තෘප්තිමත්

taṛpataimata

སྨོ་འདོད་བསྐང་ནི / ངལ་རངས་བརྟག་ནི / ངལ་རངས་ནི / རེ་བ་བསྐང་ནི / བསམ་པ་རྫོགས་ནི / ཡིད་ཆེས་ནི

བསམ་པ་རྫོགས་པ noun
sam pa dzok pa

තෘප්තිය

taṛpataiya

ངལ་རངས / བསམ་པ་རྫོགས་པ / ཡིད་ཆོས་ཤེ

བསམ་པའི་རེ་བ་བསྐང་ནི verb
sam pé rewa kang ni

ජය

jaya

བཙོན་ནི / དྲག་ནི / ཌང་ནི / འཕོ་བ་ནི / བརྒྱང་ནི / འཛིམ་ནི / རྒྱལ་བ / རྒྱལ་བ་འཕོབ་ནི / རྒྱལ་ནི / དཔལ་ཅན་སེལ་ནི / བཤད་ནི / སྐང་གཡོག་འཕོན་ནི / ཁེ་འཕོབ་ནི / སྨྱོས་ཤུན་འཕོབ་ནི / ལྷག་ལོངས་ནི / ཕྱིར་གཏམ་འཕོབ་ནི / ལན་གཏང་ནི / ལྟར་ནི / ཁེན་འཕོབ་ནི / བསམ་པའི་རེ་བ་བསྐང་ནི / ཕངས་ནི / ཞེལ་ནི / ཞར་ནི / འཕོབ་ནི / ངལ་ཕུ་ནི / གཟུར་ནི

བསམ་བཀོད་ noun
sam kö

පරිකථනය

paraikathanaya

སྒྲོན་བཤད་ / བསམ་འཆར / བསམ་བཀོད

བསམ་བཤད་ noun
sam jö

ප්රකාශනය

parakaāśanaya

ལས་ཐེ / མི་ངམས་ཚོང་ཐེ / བང་ཁྲག / བཤད་ཕངས / བློ་ཕངས / ནུམ་འགྱུར / མཚོ་བཤད / བསམ་བཤད་ / ཚོར་ནུམ

བསམ་བཤད་འབད་ནི verb
sam jö bé ni

ප්රකාශ

parakaāśa

བང་ལྟོན་འབད་ནི / ཁྱབ་བསྒྲགས་འབད་ནི / ཐེལ་ནི / ཐེལ་བསྒྲགས་འབད་ནི / བསམ་བཤད་འབད་ནི / གསལ་བསྒྲགས་ / གསལ་བསྒྲགས་འབད་ནི / གསལ་ལྟོན་འབད་ནི / བཤད་ནི / ལྟོན་བསྒྲགས་ / ཚོར་བསྒྲགས་འབད་ནི

བསམ་བློ noun
sam lo

අදහස

adahasa

འཆར་སྣང་ / འདོད་པ / གོ་བ / ཁྱོས / ཐུགས / བློ་རིག / ཁ་ཤས་ཟླས / མཚོ་ལྟགས / མཚོ་བསམ / བསམ་འཆར / བསམ་བློ / བསམ་ཚུལ / ཞེས་པ / ཐབས་ཅེས / ཐུགས་བསམ / བློ་རིག ངོས་བཏབ / དམིགས་ངོན

ආකල්ප

ākalapaya

ཐུགས་ལམ / ཐོང་ཐབས / ལུས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར / བསམ་སྒྲོན / བསམ་བློ

කදිම

kadaima

ལེགས་ཤོམ / སྨོན་པའི / མཚོ་བསམ / མཚོ་བསམ / མཚོ་བའི / བོས་འབབ / བོས་འབབ་ལྟན་པའི / བོས་འབབ་ལྟན་ཏོག་ཏོ / རེ་བ / རེ་བའི / བསམ་བློ / བསམ་པ / མཐུན་པ / མཐུན་ཏོག་ཏོ / བཟང་པོ

දැනුම

daænauma

ཆ་བཞག་ནི / འཆར་སྣང་ / འདོད་པ / གོམས་འདྲིས / གོ་བ / ཁྱོས / ཆུས་ཞེས་ནི / ཅ་གོ་ནི / ཐུས / བློ་རིག / མིང་གཏམ་འཕོབ་ནི / གཞན་སྣབས / ངོས་འཛིན་ནི / མཚོ་ལྟགས / མཚོ་བསམ / བསམ་འཆར / བསམ་བློ / བསམ་ཚུལ / ཞེས་ཏ / ཞེས་ནི / ཞེས་པ / ཐབས་ཅེས / ཐུགས་བསམ / དཔྱེ་བ་ཕྱེ་ནི / ཡོན་ཏན / བློ་རིག ངོས་བཏབ་པ / དམིགས་ངོན

བསམ་ཚུལ noun
sam tsül

අදහස

adahasa

འཆར་སྣང་ / འདོད་པ / གོ་བ / ཁྱོས / ཐུགས / བློ་རིག / གཞན་སྣབས / མཚོ་ལྟགས / མཚོ་བསམ / བསམ་འཆར / བསམ་བློ / བསམ་ཚུལ / ཞེས་པ / ཐབས་ཅེས / ཐུགས་བསམ / བློ་རིག ངོས་བཏབ / དམིགས་ངོན

දැනුම

daænauma

ཆ་བཞག་ནི / འཆར་སྣང་ / འདོད་པ / གོམས་འདྲིས / གོ་བ / ཁྱོས / ཆུས་ཞེས་ནི / ཅ་གོ་ནི / ཐུས / བློ་རིག / མིང་གཏམ་འཕོབ་ནི / གཞན་སྣབས / ངོས་འཛིན་ནི / མཚོ་ལྟགས / མཚོ་བསམ / བསམ་འཆར / བསམ་བློ / བསམ་ཚུལ / ཞེས་ཏ / ཞེས་ནི / ཞེས་པ / ཐབས་ཅེས / ཐུགས་བསམ / དཔྱེ་བ་ཕྱེ་ནི / ཡོན་ཏན / བློ་རིག ངོས་བཏབ་པ / དམིགས་ངོན

བསམ་ཞིབ་འབད་ནི verb
sam zhip bé ni

බයිබලයෙන්

bayaibalayaena

སྨོན་ཆུབ་ནི / ཉིང་ལས་མཚོ་ནི / མཚོ་འཆར་བགོད་ནི / མཚོ་ནི / མཚོ་བསམ་གཏང་ནི / བསམ་ཞིབ་འབད་ནི / མཚམས་གཅད་ནི

පිළිබිඹු

paiḷaibaiṁbau

བང་མཚོན་ནི / ངན་པ་འཚོར་ནི / བོག་འཆར་ནི / སྐང་བརྟན་ཤར་ནི / ཡོད་མངའ་བ་བོག་ནི / བསམ་ཞིབ་འབད་ནི / ཚུར་འཚོ་ནི / གཟུགས་བརྟན་འཆར་ནི

བསམ་འཆར noun
sam char

අදහස

adahasa

འཆར་སྣང་ / འདོད་པ / གོ་བ / ཁྱོས / ཐུགས / བློ་རིག / གཞན་སྣབས / མཚོ་ལྟགས / མཚོ་བསམ / བསམ་འཆར / བསམ་བློ / བསམ་ཚུལ / ཞེས་པ / ཐབས་ཅེས / ཐུགས་བསམ / བློ་རིག ངོས་བཏབ / དམིགས་ངོན

පරිකථනය

paraikathanaya

སྒྲོན་བཤད / བསམ་འཆར / བསམ་བཀོད

ජනමත

janamata

ལྷོས་འཆར / ལྷོས་ལས་ལྟུན / བསྡུས་ལྟོན / མཚོ་འཆར / མཚོ་ལྟགས / མཚོ་བསམ / བསམ་འཆར

දැනුම

daænauma

ཆ་བཞག་ནི / འཆར་སྣང་ / འདོད་པ / གོམས་འདྲིས / གོ་བ / ཁྱོས / ཆུས་ཞེས་ནི / ཅ་གོ་ནི / ཐུས / བློ་རིག / མིང་གཏམ་འཕོབ་ནི / གཞན་སྣབས / ངོས་འཛིན་ནི / མཚོ་ལྟགས / མཚོ་བསམ / བསམ་འཆར / བསམ་བློ / བསམ་ཚུལ / ཞེས་ཏ / ཞེས་ནི / ཞེས་པ / ཐབས་ཅེས / ཐུགས་བསམ / དཔྱེ་བ་ཕྱེ་ནི / ཡོན་ཏན / བློ་རིག ངོས་བཏབ་པ / དམིགས་ངོན

བསམ་འཆར་བཀོད་ནི verb
sam char kö ni

විනිසුරු

vainaisaurau

དཔྱད་ནི / ངང་ངོས་ཟ / བསམ་འཆར་བཀོད་ནི / ཆ་ཤེས / ཚོར་ངལ་ལ་ཆ་ནི / ངན་ཁེས / ངན་ཁེས་ལངས་ནི

བསམ་འཆར་བཟུམ noun
sam char zum

අසමානතාව

asamaānataāva

ཁ་མི་འཕམས / ཁྱད་པར / མ་མཐུན་མ / བསམ་འཆར་བཟུམ / ངན་ཅ

වෙනස

vaenasa

མཚོག་ལྡན / ཁ་མི་འཕམས / ཁྱད་འཕགས / ཁྱད་པར / མ་མཐུན་མ / བསམ་འཆར་བཟུམ / སོ་སོ / ཐ་བད / ངན་ཅ

བསམ་འཆར་བརྗེ་སོར noun
sam char jé sor

විනිමය

vainaimaya

ལྷུར་བཙོས / ལྷུར་བཙོས་འབད་ནི / འགྱུར་ནི / འགྱུར་བ / བརྗེ་སོར / བརྗེ་སོར་འབད་ནི / ངང་ལ་ཟེལ་མ / ངང་ལ་སོར / འཚོ་འགྱུར / བསམ་འཆར་བརྗེ་སོར / སོར་བ / སོར་ཐེབ / སོར་ནི / ཐོན་ལེན / ཚོས་ཁ་བསྒྱུར་ནི / ཚང་ལྷུར་ཁང་ / ཐོག་ཐོག་ངེས / ངང་ལ་ཟེལ་མ

වෙනස්

vaenasa

ལྷུར་བཙོས / ལྷུར་བཙོས་འབད་ནི / འགྱུར་ནི / འགྱུར་བ / བརྗེ་སོར / བརྗེ་སོར་འབད་ནི / ཐོག་ཁྱབ / ལྷ་ཐོར / ཁ་ཤས་ལྟར / ཁ་ཤས་ཐེབ / སོར་ནི / ཐོན་ལེན / ཚོས་ཁ་བསྒྱུར་ནི / ཚང་ལྷུར་ཁང་ / ཐོག་ཐོག་ངེས / ངང་ལ་ཟེལ་མ

བསམ་འཆར་བཤད་ནི verb
sam char shé ni

කියන්න

kaiyanana

བང་ཐོག་ནི / བང་ཚཙོན་ནི / བཀྲད་ནི / ཐལ་བ་ནི / མ་ཉི་བཟུམ / བསལ་ནི / བསམ་འཆར་བཤད་ནི / བཤད་ནི / ཐོག་ནི / ཕྱན་གཏང་ནི / དཔྱེ་བ་ཕྱེ་ནི

සන්නිවේදනය

sananaivaedanaya

བང་དོན་ཐོག་ནི / གོ་བང་ཐོག་ནི / ནང་འཛུ་ནི / བསམ་འཆར་བཤད་ནི

བསམ་ལུགས noun
sam luk

අර්ථවත්

arathavata

ཐོག / བཟང་དོན / གལ་ཅན / གལ་གནད / གོ་དོན / ནུས་ཤེས / གནད་ཆེ་བ / མཚོ་ལུགས / རིག་པ / བསམ་ལུགས / ཞེམས་ལ / ཞེས་ཚོར / ངང་ཕོ / གནད་འགལ་ཁག་ཆེ་བ

අර්ථය

arathaya

ཐོག / བཟང་དོན / གལ་ཅན / གལ་གནད / གོ་དོན / ནུས་ཤེས / གནད་ཆེ་བ / མཚོ་ལུགས / རིག་པ / བསམ་ལུགས / ཞེམས་ལ / ཞེས་ཚོར / ངང་ཕོ / གནད་འགལ་ཁག་ཆེ་བ

བསམ་ཕྱོད noun
sam chö

ආකල්ප

ākalapaya

ཕྱོད་ལམ / ཐོང་ཐབས / ལུས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར / བསམ་ཕྱོད / བསམ་བློ

བསིལ་གྲིབ noun
sil drip

ඡායා

chaāyaā

ཀྱིལ་མ / ཉེས་འཚུག་པ / གནག་ཏུང / ལྷང་བརྟན་ངང་ཀྱིལ་མ་ཆ་ཤུ / ངངས་མེད / བསིལ་གྲིབ / ཉིང་བདའ་མ / ངང་གཅོན / ཙར་ཙི་ཅིག ཏུམ་གྱ་ཅིག / ཙར་ཙི་ཅིག ཏུམ་གྱ་ཅིག / བརྒྱ་ལྷུལ

བསིལ་ཏོང་ཏོ adj
sil tong to

අයිසි

ayaisa

ཁོང་སེ་ས / ཁ་ཤུགས་ཅན / གནག་ལོག་ལོ / བསིལ་ཏོང་ཏོ

ලබනව

labanava

གང་ངར་ཅན / གང་བསིལ / ཁོང་སེ་ས / བསིལ་ཏོང་ཏོ / ཚ་རིམས

නැවුම්

naævauma

དེང་ས་ཀི / ཉེ་མ་ངང་མ་ཀཅིག་པའི / ཉེ་མ་མེད་པའི / ཟླེན་ན / ལྟར་མེད་ཀྱི / ངའི་གསར་ཕྱི / ངེ་ཀ་གསར་ཕྱི / གསར་ལྷུབ་ཀྱི / གསར་ཐྲུང་ཀི / གསར་ཐོན་ཕྱི / གསར་ཤར / གསར་ཤར་ཀི / བསིལ་ཏོང་ཏོ

සීතල

saītala

གང་ངར་ཅན / གང་བསིལ / ཁོང་སེ་ས / བསིལ་ཏོང་ཏོ / ཚ་རིམས

བསིལ་དྲོ་ཀན་ལྡང་ noun
sil drö né tang

දේශගුණික

daeśagauṇaika

ས་གཤིས / བསིལ་དྲོ་གནས་ལྡང

བསིལ་དྲོ་རྩེ། noun
sil drö tsé

उष्णतत्वय

uṣaṇatavaya

དྲོ་ཤུགས། / གྱང་ཤུགས། / བསིལ་དྲོ་རྩེ།

བསིལ་རླུང་ noun
sil lung

බිරීස්

baraīsa

འཇམ་རླུང་ / བསིལ་རླུང་

 හුසම්

hausama

ཨར་ཙི་ཙི། / ཤུང་ / ཤུང་གཏོང་ལེན། / ཚང་ནང་རླུང་ཤུགས་བསལ་ནི། / འགྲོས་ཀྱིས་ཐེ་སྒས་ནི། / བསིལ་རླུང་ / དཀྱགས། / དཀྱགས་གཏོང་ལེན། / དཀྱགས་གཏོང་ལེན་འབད་ནི།

བསུ་བ་འབད་གི། verb
suwa bé ni

ගත්තෙ

gatatae

ལེན་ནི། / ཕེབས་བསུ་ཞུ་ནི། / བསུ་བ་འབད་ནི། / འཐོབ་ནི།

පිළිගැනීමට

paiḷaigaænaīmaṭa

ཁ་བཟེད་ནི། / ཁས་ལེན་ནི། / ལེན་ནི། / ངོས་ལེན་འབད་ནི། / ཕེབས་བསུ་ཞུ་ནི། / བསུ་བ་འབད་ནི། / འཐོབ་ནི། / བཞེས་ནི།

བསུ་ལེན་མ noun
su len ma

සේවිකාව

saevaikaāva

གནས་པོ་ཟན། / ང་སྨོད་འབད་མི། / བསུ་ལེན་མ

བསུ་ལེན་འབད་ནི། verb
su len bé ni

සමිමනන්තරණය

samamanataraṇaya

འདོད་པ་བསྐང་ནི། / འཕྲན་ནི། / གོས་བཟློའི་ཞལ་འཛོམས། / ཐོས་འཛོམས། / ཐོས་ཚོགས / ཐོས་བསྡུན། / འཛོམས་འདུ / ངོ་འཕྲད / རེ་བ་འགྲུབ་ནི། / བསུ་ལེན་འབད་ནི། / ཁྱེད་འགྲན། / ཟད་འགྲོ་ཕྱུ་ཐུ / ཞལ་འཛོམས

රැසීවීම

raæsavaīma

འདོད་པ་བསྐང་ནི། / གཙོང་ཐུག / འཕྲན་ནི། / དུས་ཚོད / དུས་ཡུན / འཛོམས་འདུ / ཉིད་ནི། / སྒོབ་རིག་ལོ / ནམ་དུས / ངོ་ཕྱུ / ངོ་འཕད / ཁྱེད་ནི། / རེ་བ་འགྲུབ་ནི། / བསུ་ལེན་འབད་ནི། / ཁྱེད་འགྲན / ཚོགས་དུས / ཚོགས་ཐུན / ཟད་འགྲོ་ཕྱུ་ཐུ / ཞལ་འཛོམས

සමිමේලනය

samamaelanaya

འདོད་པ་བསྐང་ནི། / འཕྲན་ནི། / ཐོས་ཚོགས / ཐོས་བསྡུན / འཛོམས་འདུ / ངོ་འཕད / རེ་བ་འགྲུབ་ནི། / བསུ་ལེན་འབད་ནི། / ཁྱེད་འགྲན / ཟད་འགྲོ་ཕྱུ་ཐུ / ཞལ་འཛོམས

සමුළුව

samauḷauva

འདོད་པ་བསྐང་ནི། / འཕྲན་ནི། / ཐོས་ཚོགས / ཐོས་བསྡུན / འཛོམས་འདུ / ངོ་འཕད / རེ་བ་འགྲུབ་ནི། / བསུ་ལེན་འབད་ནི། / ཁྱེད་འགྲན / ཟད་འགྲོ་ཕྱུ་ཐུ / ཞལ་འཛོམས

තරග

taraga

འཕྲད་ནི། / འདོད་པ་བསྐང་ནི། / འཕྲན་ནི། / འཛོམས་ནི། / བསྡུག་ནི། / ཉེད་ནི། / ཁ་ཐུག་ཆུས་ནི། / ངོ་ཤེས་ནི། / ཟློད་ནི། / རེ་ཁ་འགྲུབ་ནི། / བསུ་ལེན་འབད་ནི། / ཁྱེད་འགྲན / ཚུད་ནི། / མཐུད་ནི། / ཟད་འགྲོ་ཕྱུ་ཐུ / ༡༠ བདའ་ཟླ་ནི། / གཙོང་ཐུག / ངོ་ཕྱད / ངོ་ཕད

සෑසිය

*saæsaiya

འདོད་པ་བསྐང་ནི། / འཕྲན་ནི། / དུས་ཚོད / དུས་ཡུན / འཛོམས་འདུ / སྒོབ་རིག་ལོ / ནམ་དུས / ངོ་འཕད / རེ་བ་འགྲུབ་ནི། / བསུ་ལེན་འབད་ནི། / ཁྱེད་འགྲན / ཚོགས་དུས / ཚོགས་ཐུན / ཟད་འགྲོ་ཕྱུ་ཐུ / ཞལ་འཛོམས

བསུན་ནི། verb
sün ni

කුහරය

kauharaya

ངོང་ / ཧོག་ཀ / བསུན་ནི། / དབང་མོ་ངལ་ནི། / ཞེ་བསུན་ནི། / བཚོད་ནི།

හෑරෑ

haæraū

ངོང་ / ཧོག་ཀ / བསུན་ནི། / དབང་མོ་ངལ་ནི། / ཞེ་བསུན་ནི། / བཚོད་ནི།

བསུ་བ་ནི། verb
sup ni

පිරවීම

pairavaīma

གང་ནི། / བཀང་ནི། / ཟླུག་ནི། / བསུ་བ་ནི།

བསོད་ནམས། noun
sö nam

කුසලතා

kausalataā

དགེ་བ / ལེགས་ཁོམ / ལེགས་ཐོན / ཕན་ཡོན / བསོད་ནམས / གཟེངས་ཐོན

ඉරණම

iraṇama

ཁ་ཕྲེ / ལས་སྐལ / ལས་དབང་ / གནམ་བསོས / བསོད་ནམས / ཡོངས་ཕྱོགས

བསྐལ་པ། noun
kel pa

වයස්ගත

vayasagata

ཕུང་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཕུག / ཆུ་ཚོད / དུས་སྐབས / དུས་བསྐལ / དུས་རབས / དུས་ཚད / དུས་ཚོད / དུས་ཡུན / བསྐལ་པ / སྒྱེས་ལོ / ལོ / ལོ་ཚད / གནམ་གཤིས / ཕུང་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཕུག ཕེང་ལེབ་གི་ཡིག་ཚགས ཕྱོགས་ཚོག / ཕུང་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཕུག ཕེང་ལེབ་གི་ཡིག་ཚགས ཕྱོགས་ཚོག ཕྱན་ཚད /

වේලාව

vaelaāva

ཕུང་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཕུག / ཆུ་ཚོད / དུས་སྐབས / དུས་བསྐལ / དུས་རབས / དུས་ཚད / དུས་ཚོད / དུས་ཡུན / བསྐང་ / སྐབས / བསྐལ་པ / སྒྱེས་ལོ / ལོ / ལོ་ཚད / གནམ་གཤིས / ཁང་ / ཕུང་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཕུག ཕེང་ལེབ་གི་ཡིག་ཚགས ཕྱོགས་ཚོག / ཕུང་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཕུག ཕེང་ལེབ་གི་ཡིག་ཚགས ཕྱོགས་ཚོག ཕྱན་ཚད /

යුගය

yaugaya

ཕུང་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཕུག / ཆུ་ཚོད / དུས་སྐབས / དུས་བསྐལ / དུས་རབས / དུས་ཚད / དུས་ཚོད / དུས་ཡུན / བསྐལ་པ / སྒྱེས་ལོ / ལོ / ལོ་ཚད / གནམ་གཤིས / ཕུང་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཕུག ཕེང་ལེབ་གི་ཡིག་ཚགས ཕྱོགས་ཚོག / ཕུང་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཕུག ཕེང་ལེབ་གི་ཡིག་ཚགས ཕྱོགས་ཚོག ཕྱན་ཚད /

කාලගුණ

kaālagauṇa

ཕུང་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཕུག / ཆུ་ཚོད / དུས་སྐབས / དུས་བསྐལ / དུས་རབས / དུས་ཚད / དུས་ཚོད / དུས་ཡུན / བསྐལ་པ / སྒྱེས་ལོ / ལོ / ལོ་ཚད / ཕུང་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཕུག ཕེང་ལེབ་གི་ཡིག་ཚགས ཕྱོགས་ཚོག / ཕུང་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཕུག ཕེང་ལེབ་གི་ཡིག་ཚགས ཕྱོགས་ཚོག ཕྱན་ཚད / གནམ་གཤིས

අවස්ථාවේ

avasathaāvae

ཕུང་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཕུག / ཆུ་ཚོད / དུས་སྐབས / དུས་བསྐལ / དུས་རབས / དུས་ཚད / དུས་ཚོད / དུས་ཡུན / བསྐལ་པ / སྒྱེས་ལོ / ལོ / ལོ་ཚད / གནམ་གཤིས / ཕུང་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཕུག ཕེང་ལེབ་གི་ཡིག་ཚགས ཕྱོགས་ཚོག ཕྱན་ཚད / ཕུང་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཕུག ཕེང་ལེབ་གི་ཡིག་ཚགས ཕྱོགས་ཚོག ཕྱན་ཚད /

කාලය

kaālaya

ཕུང་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཕུག / ཆུ་ཚོད / དུས་སྐབས / དུས་བསྐལ / དུས་རབས / དུས་ཚད / དུས་ཚོད / དུས་ཡུན / བསྐང་ / སྐབས / བསྐལ་པ / སྒྱེས་ལོ / ལོ / ལོ་ཚད / གནམ་གཤིས / ཁང་ / ཕུང་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཕུག ཕེང་ལེབ་གི་ཡིག་ཚགས ཕྱོགས་ཚོག ཕྱན་ཚད / ཕུང་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཕུག ཕེང་ལེབ་གི་ཡིག་ཚགས ཕྱོགས་ཚོག ཕྱན་ཚད /

བསྐུལ་ནི། verb
kül ni

පුවත්පත්

pauvatapata

ཕེབ་ནི / བསྐུལ་ནི / གནས་ 'ཚུལ་ཐུགས་ཚར་བའི་གནས་ཆོག 'ཁྱི་ཁོག་ཀུ་གཡོག་ལྟ་གཞན་བགྱིས་བཏུབ་ཨེ / མཉན་ནི / འཛུལ་ནི / གནས་ཁོག་གཡར་ཁོག ཕྱིང་ཐ / ངོ་ཤེས / ཤུགས་ཀྱིས་ཐུར་ནི / བཙོར་ནི / ཙུ་ཚུགས་ཀུན་ནི / དབུར་ནི / དབུར་ཁ་ཀུབ་ནི

මාධ්‍යය

maādhaya

བར་བཅུད་ལམ / བར་ལམ / ཕེབ་ནི / ཆུང་འཕེན་བཅུམ / བསྐུལ་ནི / གནས་ཚུལ་ཐུགས་ལེལ་ལམ / མཉན་ནི / འཛུལ་ནི / ཤུགས་ཀྱིས་ཐུར་ནི / བཙོར་ནི / ཙུ་ཚུགས་ཀུན་ནི / དབུར་ནི / དབུར་ཁ་ཀུབ་ནི

එවන

evana

བཙུག་ནི / བགོལ་ནི / བསྐུལ་ནི / བསྐུལ་ནི / གཏང་ནི

བསྐུལ་རྒྱེན། noun
kül kyen

ලිවර්

laivara

བསྐུལ་རྒྱེན / འཕེན་ཡུ / དཔྱིལ་མདའ

ලීවර

laīvara

བསྐུལ་རྒྱེན / འཕེན་ཡུ / དཔྱིལ་མདའ

བཞོ་བཞག། noun
ko zhak

පත># ; ; ;

བསྒྱུར་ནི། *verb*

kyap ni

බේරාගන්න

baeraāganana

སྒོ་བཟེད / དཔྱ་ལེ / ཆུལ་ཁྲག / བཀག་ནི / བསྒྱུར་ནི / ཉེན་སྐྱོལ / ཉེན་སྐྱོང / ཉེན་སྐྱོང་འབད་ནི / ཉེན་སྲུང་འབད་ནི / ཉེན་ཕྱང / སྨོག་སྐྱབས / སྨོག་སྐྱབས་འབད་ནི / བསྲུང་ནི / ཐུང་ར / ཁྲིམས་སྲུང་འགན་པའི་ངོ་རྒྱན / ཁྱད་མཛེ་གསོལ་ར / མཚོན་སྐྱབས

මුදවාගැනීමේ

maudavāgaænaīmae

སྒོ་བཟེད / དཔྱ་ལེ / ཆུལ་ཁྲག / བཀག་ནི / བསྒྱུར་ནི / ཉེན་སྐྱོལ / ཉེན་སྐྱོང / ཉེན་སྐྱོང་འབད་ནི / ཉེན་སྲུང་འབད་ནི / ཉེན་ཕྱང / སྨོག་སྐྱབས / སྨོག་སྐྱབས་འབད་ནི / བསྲུང་ནི / ཐུང་ར / ཁྲིམས་སྲུང་འགན་པའི་ངོ་རྒྱན / ཁྱད་མཛེ་གསོལ་ར / མཚོན་སྐྱབས

ගැලවීම

gaælavaīma

སྒོ་བཟེད / དཔྱ་ལེ / ཆུལ་ཁྲག / བཀག་ནི / བསྒྱུར་ནི / ཉེན་སྐྱོལ / ཉེན་སྐྱོང / ཉེན་སྐྱོང་འབད་ནི / ཉེན་སྲུང་འབད་ནི / ཉེན་ཕྱང / སྨོག་སྐྱབས / སྨོག་སྐྱབས་འབད་ནི / བསྲུང་ནི / ཐུང་ར / ཁྲིམས་སྲུང་འགན་པའི་ངོ་རྒྱན / ཁྱད་མཛེ་གསོལ་ར / མཚོན་སྐྱབས

ආරක්ෂක

ārakaṣaka

སྒོ་བཟེད / བདེ་སྲུང་ / དཔྱ་ལེ / འགན་ལེན / ཆུལ་ཁྲག / བཀག་ནི / ཁས་ལེན / བསྒྱུར་ནི / ཉེན་སྐྱོལ / ཉེན་ལེན / ཉེན་སྲུང་ / ཉེན་སྲུང་པ / ཉེན་ཕྱང / སྲུང་ཆུལ་དམག་མི / སྲུང་སྐྱོང / བསྲུང་ནི / སྲུང་ར / གཏན་པ་མ / ཏན་ཏན / ཁྲིམས་སྲུང་འགན་པའི་ངོ་རྒྱན / ཁྱད་མཛེ་གསོལ་ར / མཚོན་སྐྱབས / ཉེན་ཐོག ཉེན་མེད

ආරක්ෂා

ārakaṣaā

སྒོ་བཟེད / དཔྱ་ལེ / ཆུལ་ཁྲག / བཀག་ནི / བསྒྱུར་ནི / ཉེན་སྐྱོལ / ཉེན་སྐྱོང / ཉེན་སྐྱོང་འབད་ནི / ཉེན་སྲུང་ / ཉེན་སྲུང་འབད་ནི / ཉེན་ཕྱང / སྨོག་སྐྱབས / སྨོག་སྐྱབས་འབད་ནི / སྲུང་སྐྱོང / བསྲུང་ནི / ཐུང་ར / ཁྲིམས་སྲུང་འགན་པའི་ངོ་རྒྱན / ཁྱད་མཛེ་གསོལ་ར / མཚོན་སྐྱབས

රැකවරණ

raækavaraṇa

སྒོ་བཟེད / དཔྱ་ལེ / ཆུལ་ཁྲག / བཀག་ནི / བསྒྱུར་ནི / ཉེན་སྐྱོལ / ཉེན་སྲུང / ཉེན་ཕྱང / སྲུང་ཆུལ / ཐུང་ར / ཁྲིམས་སྲུང་འགན་པའི་ངོ་རྒྱན / ཁྱད་མཛེ་གསོལ་ར / མཚོན་སྐྱབས

සුරකින්න

saurakainana

སྒོ་བཟེད / དཔྱ་ལེ / ཆུལ་ཁྲག / བཀག་ནི / བསྒྱུར་ནི / ཉེན་སྐྱོལ / ཉེན་སྐྱོང / ཉེན་སྐྱོང་འབད་ནི / ཉེན་སྲུང་འབད་ནི / ཉེན་ཕྱང / སྨོག་སྐྱབས / སྨོག་སྐྱབས་འབད་ནི / བསྲུང་ནི / ཐུང་ར / ཁྲིམས་སྲུང་འགན་པའི་ངོ་རྒྱན / ཁྱད་མཛེ་གསོལ་ར / མཚོན་སྐྱབས

བསྒྱུར་གསོ། *noun*

kyar so

ප්‍රතිසංස්කරණය

parataisaṁsakaraṇaya

བསྒྱུར་གསོ། / ཉམས་བཅོས / ཉམས་གསོ

བསྒྱུར་གསོ་འབད་ནི། *verb*

kyar so bé ni

අළුත්

aḷauta

བསྒྱུར་གསོ་འབད་ནི། / བསྒྱུར་བཟོ་འབད་ནི། / བོག་འགོ་བསྒྱུགས་ནི

བསྒྱུར་བཟོ *noun*

kyar zo

ප්‍රතිසංස්කරණ

parataisaṁsakaraṇa

བསྒྱུར་བཟོ / ལེགས་བཅོས / ལེགས་སྒྱུར / གཞི་སྒྱུར

བསྒྱུར་བཟོ་འབད་ནི། *verb*

kyar zo bé ni

පරිශෝධනය

paraiśaeādhanaya

དག་བཅོས་འབད་ནི། / ཐུར་བཅོས་འབད་ནི། / བསྒྱུར་བཟོ་འབད་ནི། / ཐུར་ལྡང་འབད་ནི། / བོག་ལྡན་ནི། / ཞུན་དག་ཆུལ་ནི

අළුත්

aḷauta

བསྒྱུར་གསོ་འབད་ནི། / བསྒྱུར་བཟོ་འབད་ནི། / བོག་འགོ་བསྒྱུགས་ནི

བསྒྱུར་ཞིབ *noun*

kyar zhip

විමසා

vaimasaā

විචාරය

vaicaāraya

විභාගය

vaibhaāgaya

འབད་ལྡ་བ / འབད་ཚོས / ཚོས་ཆུགས / ཚོས་ཆུགས་ལེན་ནི / བཅན་ཞུང་ས / དོ་ཁག་ / འཏི་དཔྱད་འབད་ནི / འཏི་ཚོམ / གོམས་ལྡང་ / ཆུགས / བསྒྱུར་ཞིབ / ལག་ལྡང་ / མོ་བཤད / ནང་བརྒྱ / ནུས་ཤུགས་ཀྱི་ཚད་ལྡ་ཏ / ཉམས་ལྡོང་ / ལྡོང་བ / དཔེའ་བཅམ / ར་ཁྲུང་ས / བརྒྱ་དཔྱད / བརྒྱ་དཔྱད་འབད་ནི / བརྒྱ་ཞིབ / ཚོང་ལྡ / ཚོམ་འཏི / ཞིབ་འཏུག / ཁུས་ཤུགས་ཀྱི་ཚད་ལྡ་ཏ / ཟིན་འཏ / ཟིན་དཔེ / ནང་བརྒྱ བརྒྱ་དཔྱད

བསྒྱུར་ཟླས *noun*

kyar dö

එකෝ

ekaeā

བཤད་ཅ / ཐག་ཅ / ངན་ལྟོང་ / བསྒྱུར་ལྟོས

ප්‍රතිවර්තනය

parataivaratanaya

བཤད་ཅ / ཐག་ཅ / ངན་ལྟོང་ / བསྒྱུར་ལྟོས

བསྒྱུར་ལོག་འབད་ནི། *verb*

kyar lok bé ni

නැවත

naævata

དར་ཐང་ / དར་ལྟོ / དར་ཆོས་ཡང་ / དར་ཚུན / དེ་འབད་ཁ་ད / དེ་ཐེ་ཕིན་ཐང་ / དེའི་རིང་ / ག་དེ་ཐེ་ཕིན་ཐང་ / ག་དེ་ཐེ་ཐང་ / ཉིད་ཀྱི་ལྷ་རང་ / ཕིན་ཐང་ / ཕིན་ཐང་རང་ / ཕིན་ཏེ་འབད་ཐང་ / ཇི་ཆར་ཡང་ / ཁ་ལེགས་ས / བསྒྱུར་ལོག་འབད་ནི། / བསྒྱུར་ལོག་ཆུབ་ནི / ཐེབ / ཆགས་པར / ལོག་ཆགས་ནི / ཐེབ་ནི / ཐེབ་ཀྱི / ཐེ་ཆགས / ཆགས་ཆགས / ཐེ་ཆགས / ཐེ་ཆགས / ཆ / ཆ / ཆ

අතහැර

atahaera

ཕྱོགས་ལྷ / བསྐང་ལྷ / སྐབས་ལྷ / ཁ་ཕྱོགས་ལྷ / ཁར / སྐོར་ལས / ལ་སོགས་པ་བཟུམ / ལྷ / ཕྱག་ལ་སོགས / ཐོག་ལ / ཡར་ཕྱོགས་ཀྱིས / ཡར་ཕྱོགས་ལྷ / གནས་གཞི་སྟོན་པའི་སྒྲ་དང་འབ ཀ་ལས་བའི་ཚིག་ཕུང་ལ་འཇུག དབེར་ནི་ ཕྱོགས་ལ

කට

kaṭa

བསྐང་ལྷ / སྐབས་ལྷ / ཁར / སྐོར་ལས / ལ་སོགས་པ་བཟུམ / ལྷ / ཐོག་ལ

བསྐང་ *conj*

gang

ලෙස

laesa

བར་ན / ཅིག་གཅིག་པ / ཅིག་འཐད་པ / བསྐང་ / སྐབས / ཕྱར / བརྟེན་ཏེ / བཞིན / བཟུམ

කාලය

kaālaya

ཕུར་མེད་ཀྱི་རྒྱ་ཁྱག / ཆུ་ཚོད / དུས་སྐབས / དུས་བསྐལ / དུས་རབས / དུས་ཚད / དུས་ཚོད / དུས་ཡུན / བསྐང་ / སྐབས / བསྐལ་པ / སྒྲེས་པོ / པོ / པོ་ཚད / གནམ་གཤིས / རིང་ / ཕུར་མེད་ཀྱི་རྒྱ་ཁྱག ཕྱིང་ལོག་གི་ཡིག་ཚགས ཐོ་གས་ཚོད / ཕུར་མེད་ཀྱི་རྒྱ་ཁྱག ཕྱིང་ལོག་གི་ཡིག་ཚགས ཐོ་གས་ཚོད ཤུན་ཚད

දී

daī

ཐོ་ལོགས་པ / བསྐང་ / བསྐང་ལྷ / གཡས / ཀུ / ཀྱིས / བསྐྱུར་དེ / སྐབས / སྐབས་ལྷ / སྐབས་ལྷ / ཁར / སྐོར་ལས / ཀྱིས / ལ་སོགས་པ་བཟུམ / ལྷ / ནང་ / ནང་འགོད / ནང་འགོད་ལྷ / ནང་ལྷ / ནང་ན / ནང་ན་ལྷ / ཅོ་ཐེག་ལྷ / ཉེ་འབངས / རིང་ / རིང་ལྷ / ཐེག་ལྷ / ཡིས / ཟུར་པ

වේලාව

vaelaāva

ཕུར་མེད་ཀྱི་རྒྱ་ཁྱག / ཆུ་ཚོད / དུས་སྐབས / དུས་བསྐལ / དུས་རབས / དུས་ཚད / དུས་ཚོད / དུས་ཡུན / བསྐང་ / སྐབས / བསྐལ་པ / སྒྲེས་པོ / པོ / པོ་ཚད / གནམ་གཤིས / རིང་ / ཕུར་མེད་ཀྱི་རྒྱ་ཁྱག ཕྱིང་ལོག་གི་ཡིག་ཚགས ཐོ་གས་ཚོད / ཕུར་མེད་ཀྱི་རྒྱ་ཁྱག ཕྱིང་ལོག་གི་ཡིག་ཚགས ཐོ་གས་ཚོད ཤུན་ཚད

අතර

atara

བར་ན / ཐུན་ནན / ཀ་དེམ་ཅིག / ཁར / བསྐང / སྐབས / ནམ / རིང་

བསྒྲུག་ནི་ *verb*

guk ni

පසුබට

pasaubaṭa

བདའ་ཐུན་ནི / བདག་བཟུང་འབད་ནི / བདག་འཛིན་འཛིན་ནི / བདེན་ལྡན་པ་བཤད་ནི / ཐོང་ནི / གོ་ནི / བསྒྲུག་ནི / ཁྱུན་ཐོང་འབད་ནི / ཕོག་ནི / རང་པ་ནི / ཕམ་པ་ཐོར་ནི / བཤེད་ནི / ཐོང་ནི / བསྡུང་ནི / བཏབ་ནི / ཕེག་ནི / ཐོག་ནི / མཚོང་ནི / འཚོག་ནི / འཁྲིལ་ཏེ་འབད་ནི / འཕྲོ་མཐུད་འབད་ནི / འཚོ་ཐུང་འབད་ནི / / དབང་ནི / དབང་བཟུང་འབད་ནི / བཅད་ནི / ཐུན་ནི / བཏང་ནི

සංරක්ෂණය

saṁrakaṣaṇaya

བདག་བཟུང་འབད་ནི / བདག་འཛིན་འཛིན་ནི / བདེན་ལྡན་པ་བཤད་ནི / ཐོང་ནི / བསྒྲུག་ནི / ཁྱུན་ཐོང་འབད་ནི / རང་པ་ནི / བཤེད་ནི / ཐོང་ནི / བསྡུང་ནི / ཕེག་ནི / འཁྲིལ་ཏེ་འབད་ནི / འཕྲོ་མཐུད་འབད་ནི / / དབང་ནི / གཟུང་ནི

පවත්වා

pavatavaā

བདག་བཟུང་འབད་ནི / བདག་འཛིན་འཛིན་ནི / བདེན་ལྡན་པ་བཤད་ནི / ཐོང་ནི / བསྒྲུག་ནི / ཁྱུན་ཐོང་འབད་ནི / རང་པ་ནི / བཤེད་ནི / ཐོང་ནི / བསྡུང་ནི / ཕེག་ནི / འཁྲིལ་ཏེ་འབད་ནི / འཕྲོ་མཐུད་འབད་ནི / / དབང་ནི / གཟུང་ནི

තරග

taraga

འཕྱང་ནི / འདོད་པ་བསྐང་ནི / འགན་ནི / འཛོམས་ནི / བསྒྲུག་ནི / ཅིང་ནི / ཁ་ཕྱུག་ཀྱུ་ནི / ཅ་ཤེས་ནི / ཆེད་ནི / རེག་ནི / རེ་བ་འགྲུབ་ནི / བསུ་ལེན་འབད་ནི / ཐེད་འགན / ཚུར་ནི / མཐུད་ནི / / ཟང་འགོ་ཕྱུ་བ / ༡༠ བདའ་ཐུན་ནི / གཏོང་ཕྱག / ཅ་ཕྱང / ཅ་ཕད

පුබුදුවා

paubaudauvaā

བདའ་ཐུན་ནི / བདག་བཟུང་འབད་ནི / བདག་འཛིན་འཛིན་ནི / བདེན་ལྡན་པ་བཤད་ནི / ཐོང་ནི / གོ་ནི / བསྒྲུག་ནི / ཁྱུན་ཐོང་འབད་ནི / ཕོག་ནི / རང་པ་ནི / ཕམ་པ་ཐོར་ནི / བཤེད་ནི / ཐོང་ནི / བསྡུང་ནི / ཕེག་ནི / ཐོག་ནི / ཕོག་ནི / མཚོང་ནི / འཚོ་ཐུ / འཁྲིལ་ཏེ་འབད་ནི / འཕྲོ་མཐུད་འབད་ནི / / དབང་ནི / དབང་བཟུང་འབད་ནི / བཅད་ནི / ཐུན་ནི / བཏང་ནི

བསྐོང་ནི་ *verb*

gong ni

රෝල්

raeāla

བཏྲོལ་པ་ནི / བཏོང་ནི / རིལ་ནི

བཏྲོག་བརྒྱ་ནི་ *verb*

gyik ta ni

සංසන්දනය

saṁsanadanaya

འདྲ་མི་འདྲ་བརྒྱ་ནི / ཁ་བསྡུར / ཁ་བསྡུར་ཀྱུ་ནི / བཏྲོག་བརྒྱ་ནི / ཁྱད་བསྡུར / ཁྱད་པར་བརྒྱ་ནི

བསྒྱུར་ཐབས་མེད་པ *adj*

gyur tap medpa

අසාධ්‍ය

asaādhaya

བཅོ་ཐབས་མེད་པ / དཔ་ངན་གས / ངོན་ལས་ཟླ / ངན་ཐབས་མེད་པ / ཁལ་ཆེ་ངན་ལ / ཁན་ཁ་ལོག་ལོ་ཟླ / ནད་ཕྱ་ཏ / ཉེན་ཅན / ཤུགས་ཅན / ཕ་ཁ་ཕྱ་ཏ / ཁྲིམས་ཕ་ཏ / ཁྲོ་གཏུམ་ཅན / ཚལ་ལས་ཆེན / འཚུལ་ཅན / ཁ་ཏུགས / ཁ་ཏུགས

བསྒྱུར་ནི་ *verb*

gyur ni

මඟ

maṅga

མཚོང་ནི / མཚོང་ནི་ཟླ་ཕྱ་ཏ / མཚོང་ས / མཚོང་པ / གོང་ཚད་ཕྱ་ཏ / བསྒྲུར་ནི / འཕར་མཚོང་ / འཕར་མཚོང་ཀྱུ་ནི / འཕར་ནི / ཕེང་ནི / ས་ར་ནི / ཡར་འཕར་ནི

මාරු

maārau

བསྒྱུར་ནི / བཟང་ས་འབད་ནི / ས་ར་ནི

བསྒྱུར་འབྲས *noun*

gyur dré

නිෂ්පාදන

naiṣapaādana

འབད་ནི / བཅོ་ནི / བསྲུག་ནི / གཏོང་ཁར་སྒོན་ནི / ཟླུབ་འབྲས / ལཱོ་ནི / བསྒྱུར་འབྲས / བསོད་བཞག་འབད་ནི / གསར་བཏོད་འབད་ནི / གསར་སྒྲུན་འབད་ནི / གསར་པ་བཅོ་ནི / ཐག་ཀཆད་ནི / ཐོག་ཁྱེད་ནི / ཐོན་འབྲས / ཐོན་ལྡན / ཐོན་ཟླུབ་ནི / ཐོན་ཟླུབ་བཅོ་ནི / བསྒྲན་ནི / བསྒམ་ནི / / ཅ་ཁོག་ནི / ཐོན་ལས / ཐོན་ནི / ཐོན་ཟླ / ཐོན་ཟླ་ཁ / ཐོན་ཟླ་ཁ་ཁ / ཐོན་ཟླ་ཁ

བཏྲོག་ནི་ *verb*

drik ni

මික්සර්

maikasa

གཞིག་ཁར་ཐུར་ནི / འཛེག་ཐུར / འཛེས་ནི / བཏྲོག་ནི / ཐུ་བཅེ / ཐུ་བཅེ་ནི / ཁྱད་ཀྱབ་ནི / ཁྱད་ནི / / ཐུ་འཛོམས་ནི

මිශ්‍රණය

maiśaraṇaya

གཞིག་ཁར་ཐུར་ནི / འཛེག་ཐུར / འཛེས་ནི / བཏྲོག་ནི / ཐུ་བཅེ / ཐུ་བཅེ་ནི / ཁྱད་ཀྱབ་ནི / ཁྱད་ནི / / ཐུ་འཛོམས་ནི

ස්වරූපයක්

savaraūpayaka

ཨང་ཡིག / ཆགས་ནི / འཚ་རིས / བཏྲོག་ནི / ཀྱར་ས / འཕྲུ་ནི / ཁྱད་ཚོས / ཁྱད་ཆུམ / མི་མིང་གཏམ་ཅན / གནས་ལྡར་ཁ / ཅོ་ཥ / ཡར་རིས / ཤར་ནི / བཏགས་ནི / ངན্�/ བཅོ་བཏོད་འབད་ནི / བཅོ་ཆུམ / བཅོ་ནི / བཅོ་ཟླ / བཅོ་ངན্ཕྱ / ཁ་ཕ / ཁ་ཕ

හැඩය

haæḍaya

ཨང་ཡིག / ཆགས་ནི / འཚ་རིས / བཏྲོག་ནི / ཀྱར་ས / འཕྲུ་ནི / ཁྱད་ཚོས / ཁྱད་ཆུམ / མི་མིང་གཏམ་ཅན / ཅ་ཥ / ཡར་རིས / ཤར་ནི / བཏགས་ནི / ངན্ཕྱ / ངན্ཕ / ངན্ཕ

བཏྲོག་པའི་ *noun*

drik pé

සමගියය

samagaiya

བཏྲོག་པའི / ཅན་ཏོང་ཏོ / ལྷན་པའི / མཐུན་པའི / མཐུན་ཏོག་ཏོ

བཏྲོལ་པ་ནི་ *verb*

dril ni

නමන්න

namanana

བཏྲོལ་ནི / གཞེར་མ / ཕྱར་ནི / བསྒྲབ་ནི / ཕྱར་མཚམས / བཏྲུམ་ནི

රෝල්

raeāla

བཏྲོལ་ནི / བཏོང་ནི / རིལ་ནི

ගුණයකින්

gauṇayakaina

བཏྲོལ་ནི / གཞེར་མ / ཕྱར་ནི / བསྒྲབ་ནི / ཕྱར་མཚམས / བཏྲུམ་ནི

བཏྲུབ་ནི་ *verb*

drup ni

එබ

eba

བཏྲུབ་ནི / འཕྱོར་ནི / འཐུང་ནི / ལང་ནི / ཚོར་ནི / ཚོན་ནི / ཐེལ་ནི / ཁེལས་ནི / གཤེགས་ནི / མཐར་འཕྱོལ་ནི / མཐར་ཕོན / འཐོན་ནི / འཐོབ་ནི

විහිදීම

vaihaidaīma

བཏྲུབ་ནི / འཕྱོར་ནི / འཐུང་ནི / ལང་ནི / ཚོར་ནི / ཚོན་ནི / ཐེལ་ནི / གཤེགས་ནི / མཐར་འཕྱོལ་ནི / མཐར་ཕོན / འཐོན་ནི / འཐོབ་ནི

ළඟා

ḷaṅgaā

བཏྲུབ་ནི / འཕྱོར་ནི / འཐུང་ནི / ལང་ནི / ཚོར་ནི / ཚོན་ནི / ཐེལ་ནི / གཤེགས་ནི / མཐར་འཕྱོལ་ནི / མཐར་ཕོན / འཐོན་ནི / འཐོབ་ནི

བཏྲུབས་ཚར་བའི་བསྐང་ *adj*

drup tsarwé gang

නියත

naiyata

ཕྱིས་པའི་བསྐང་ / བཏྲུབས་ཚར་བའི་བསྐང / དུས་ཕྱུན / དུས་ཕྱུན་ཀྱི / ཕྱུན་ལྡན་ཀྱི་ཡང / ཕྱུན་མ་ཆད་པའི / འགྲུར་ཕྱོག་མེད་པ / འགྲུར་ཕྱོག་མེད་པའི / རྒྱ་བརྟན་ལྡན / ཁ་ཏགས་ཀྱི / གཏན་ལས་ཀྱི / ཕ་ཁ་ཕ / ཕ་ཁ

བཤད་ཐབས་བཏོད་ཞུའི་ *verb*

ngak jö zhu ni

පරශංසා

paraśaṁsaā

བཤད་ཐབས་བཏོད་ཞུའི / བསྟོད་བཤད་ཐབ / བསྟོད་པ / བསྟོད་པ་ཀྱབ་ནི

བཤད་ཐབས་བཏོད་ཟུང་བའི *adj*

ngak jö rungwé

එපිකි

epaika

ཕྱིང་ཀཏམ་ཡི / ཀུལ་པ་རབས་ཏེ་པ་ཕེར / ཀུལ་པ་རབས་ཐོག་ཀན্ཏ / ངམ་ཀ་ཐུང་ / བཤད་ཐབས་བཏོད་ཟུང་བའི / ངལ་ལ་ཐོའི་ནུམ་ཞར / ཡུན་བསྐར་པ / ཡུན་བསྐར་བའི

བསྟན་ཚེས *noun*

ten tsi

කාරොනිකල්

karaeānaikala

ངུས་རིམ་ལོ་ཐུག / ཟླ་བ་རབས་ཏེ་པ་ཕེར / བསྟན་ཚེས

བསྟན་གྱུང་དམག་མི *noun*

ten sung mak mi

හමුදා

hamaudaā

ཐེ་ཚོགས / ངག་ཐེ / ངག་ལོའི་དམག་མི / དམག་ཐེ / ངམ་ཀ་ཐེ / བསྟན་གྱུང་ངམ་ཀ་ཐེ

བསྟར་ཆགས་མེད་པའི *adj*

tar chak min pé

අවිධිමත්

avaidhaimata

ངུས་རིམ་ཕྱར་མེད་པ / ངུས་ཐོག་མེད་པ / ལྷག་ལ་མཐུན་མེད་པའི / རིམ་ཕྱིག་མེད་པའི / རིམ་མཐུན་མེད་པའི / ཐོལ་མཐུན་མེད་པའི / བསྟར་ཆགས་མེད་པའི

විෂම

vaiṣama

ངུས་རིམ་ཕྱར་མེད་པ / ངུས་ཐོག་མེད་པ / ལྷག་ལ་མཐུན་མེད་པའི / རིམ་ཕྱིག་མེད་པའི / རིམ་མཐུན་མེད་པའི / ཐོལ་མཐུན་མེད་པའི / བསྟར་ཆགས་མེད་པའི

བསྟར་ཕྱོད *noun*

tar chö

අභයාවාස

abhayaāsa

ཕྱང་པ / ཕྱོང་བརར / ཕྱོང་ལ / ཁྱད་རིག་གི་ལ / ལག་ལེན / ལག་ལེན་འཛིན་ནི / ལག་བསྟར་འབད་ནི / ལུས་ཕྱོང་ / ལུས་ཕྱོང་འབད་ནི / ལུས་ཆུས / ལུག་ལས་ཐོས / ངམ་ཕྱོང་ / ངམ་ཆུས / གཤིས་ལུག་ས / / བསྟར་ཕྱོང / བསྟར་ཕྱོང་འབད་ནི / ཆུས་ལས་ཕྱོང་ / ངམ་ཆུ / ལུ་ལ་ཕྱོང་ / ངམ་ཆ

පරිචය

paraicaya

ཕྱང་པ / ཕྱོང་བརར / ཕྱོང་ལ / ཁྱད་རིག་གི་ལ / ལག་ལེན / ལག་ལེན་འཛིན་ནི / ལག་བསྟར་འབད་ནི / ལུས་ཕྱོང་ / ལུས་ཕྱོང་འབད་ནི / ལུས་ཆུས / ལུག་ལས་ཐོས / ངམ་ཕྱོང་ / ངམ་ཆུ / ལུ་ལ་ཕྱོང་ / ངམ་ཆ / / བསྟར་ཕྱོང / བསྟར་ཕྱོང་འབད་ནི / ཆུས་ལས་ཕྱོང་ / ངམ་ཆ / ཀ་ལོ་ཏ་ཏ ང་ལཱོ་ངང་ཁ্ལ་ལ་ཕེ / ཁྱད་རིག་ཀ / ཁ

වියයාම

vayaāyaāma

ཕྱང་པ / ཕྱོང་ལ / ལག་ལེན / ལུས་ཕྱོང / ལུས་ཆུས / ངམ་ཕྱོང / ངམ་ཆ / ངམ་ཕྱོང

བསྒར་སྦྱོང་འབད་ནི། *verb*
tar chö bé ni

परिचय
paraicaya

ཐུང་བ / སྦྱོང་བརར / སྦྱོང་ལྟ / ཁྱད་རིག་གི་ལྟ / ལག་ལེན / ལག་ལེན་འཕགས་ནི / ལག་བསྒར་འབད་ནི / ལུས་སྦྱོང་ / ལུས་སྦྱོང་འབད་ནི / ལུས་རྩལ / ལྷག་སྒོམ / དམག་སྦྱོང་ / དམག་རྩལ / གཤིས་ལྷག་ / བསྒར་སྦྱོང་ / བསྒར་སྦྱོང་འབད་ནི / རྩལ་སྦྱོང་འབད་ནི / གཙོ་བོ་དྲུ་བ་ཅཱོ་ཏཱ་ཁྲིམས་ཚོད་པའི་ཁྱད་རིག་གི་ལྟ

ཨཧཱི་යාස
abhayaāsa

ཐུང་བ / སྦྱོང་བརར / སྦྱོང་ལྟ / ཁྱད་རིག་གི་ལྟ / ལག་ལེན / ལག་ལེན་འཕགས་ནི / ལག་བསྒར་འབད་ནི / ལུས་སྦྱོང་ / ལུས་སྦྱོང་འབད་ནི / ལུས་རྩལ / ལྷག་སྒོམ / དམག་སྦྱོང་ / དམག་རྩལ / གཤིས་ལྷག་ / བསྒར་སྦྱོང་ / བསྒར་སྦྱོང་འབད་ནི / རྩལ་སྦྱོང་འབད་ནི

བསྒྲུབ་བསྒྲུབ་ས། *adj*
tudpa tü sa

නියත
naiyata

སྒྲུབ་པའི་བསམ་ / བསམ་པས་ཚར་བའི་བསམ་ / དེས་རྒྱུན / དེས་རྒྱུན་ཡི / རྒྱུ་ལྡན་ཡི་ཕྱོ / རྒྱུན་མ་ཆད་པའི / འགྱུར་ཕྱོག་མེད་པ / འགྱུར་ཕྱོག་མེད་པའི / རྟག་བརྟན་ཡི / གཏན་འཇགས་ཀྱི / འཕྲོ་མཐུད་པ་མཐུད་པ / བསྒྲུབ་བསྒྲུབ་ས / ཟེར་བ་རྒྱ་བྱ

བསྒྲན་གྲོས། *noun*
tün drö

කතිකාව
kataikaāva

གྲོས་བསྡུར / གྲོས་བཤད / འཛིངས་ / ཁ་ཤགས / ཉོགས་བཤད / འཕད་ཚོད / ཚོད་འགན / ཚོད་པ / བསྒྲན་གྲོས།

තර්කය
tarakaya

གྲོས་བསྡུར / གྲོས་བཤད / ཁ་ཤགས / འཕད་ཚོད / ཚོད་འགན / ཚོད་པ / བསྒྲན་གྲོས།

විවාදය
vaivaādaya

གྲོས་བསྡུར / གྲོས་བཤད / ཁ་ཤགས / ཁ་འཕད་ཚིག་འཕད / མ་འགྲིག་པ / འཕད་འཚུག / འཕད་ཚོད / ཚོད་འགན / ཚོད་ཟླེང / ཚོད་ཀྱོགས / ཚོད་པ / བསྒྲན་གྲོས / འཕད་འཚུག་མ་མཐུན་མ

උපදේශනය
upadaeśanaya

གྲོས་འཛོམས / གྲོས་སྟོན་ / བསྒྲན་གྲོས

བསྒྲན་མ་དགོ་མི། *noun*
tün ma go mi

හැර
haæra

མ་གཏོགས་མི / མ་འཁྲིལ་མི / མ་བརྗེ་བར / དམིགས་བསལ་ / ཁེན་ལྡོག / ཁེན་ལྡོག / ཁེན་ལྡོར་འབད་ནི / ཁེན་ལྡང་འབད་ནི / ཚོག་ལྡན་འབད་ནི / རྩིས་ལས་མེད་མི / བསྒྲན་མ་དགོ་མི

བསྒྲུམ་ནི། *verb*
tum ni

නමන්න
namanana

བསྒྲིལ་ནི / གཅེར་མ / ཐུར་ནི / བསྒྲལ་ནི / ཕྱག་མཚམས / བསྒྲུམ་ནི

ගුණයකින්
gauṇayakaina

བསྒྲིལ་ནི / གཅེར་མ / ཐུར་ནི / བསྒྲལ་ནི / ཕྱག་མཚམས / བསྒྲུམ་ནི

བསྟོད་པ། *noun*
tö pa

ප්‍රශංසා
paraśaṁsaā

བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་ནི / བསྟོད་བསྔགས / བསྟོད་པ / བསྟོད་པ་རྒྱུན་ནི

བསྟོད་པ་རྒྱུན་ནི། *verb*
tö pa kyap ni

ප්‍රශංසා
paraśaṁsaā

བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་ནི / བསྟོད་བསྔགས / བསྟོད་པ / བསྟོད་པ་རྒྱུན་ནི

བསྟོད་བསྔགས། *noun*
tö ngak

ප්‍රශංසා
paraśaṁsaā

བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་ནི / བསྟོད་བསྔགས / བསྟོད་པ / བསྟོད་པ་རྒྱུན་ནི

བསྡམ་ནི། *verb*
dam ni

අසල
asala

སྒོ་ལོགས་ལར / འཚམ་རྩོལ / གཙང་ནི / བསྡམ་ནི / འཚེལ་ཐག་ཉེ་བའི / ཏྲན་ཤེས་ཀྱི / སྒོ་བསྡམ་ནི / ཉ་ལམ་འདུ་བའི / མཇུག་ཐོམ་འབད་ནི / མཇུག་བསྡུ་ནི / ལག་པ་དམ་ཏ་གས / ཉེ་རྩོས / གསང་བའི / ཐག་ཉེ་བའི / ཚོང་ཁང་ལྟ་ཐུ / བཏུམ་ནི / གཅན་གཅན་ཀྱི

එතුම
etauma

වසා
vasaā

བ་ལྷ / གཙང་ནི / བසྡམས་བसྡམས་པ / བसྡམ་ནི / སྒོ་བसྡམ་ནི / ཐྭ་ལྷ / དམའ་ས / བོན་ཐྭོགས / བོན་ལས / བོན་པོགས / བོན་ལ / བོན་ཁ / བོན་གནས / ཚོང་ཁང་ལྟ་ཐུ / བཏུམ་ནི / གཅན་ཀ་མ་ཤོང་པ

වසන්න
vasanana

ལྷ་ལོགས་ལར / འཚམ་རྩོལ / གཙང་ནི / བसྡམས་བसྡམས་པ / བसྡམ་ནི / འཚེལ་ཐག་ཉེ་བའི / ཏྲན་ཤེས་ཀྱི / སྒོ་བसྡམ་ནི / ཉ་ལམ་འདུ་བའི / མཇུག་ཐོམ་འབད་ནི / མཇུག་བसྡུ་ནི / ལག་པ་དམ་ཏ་གས / ཉེ་རྩོས / གསང་བའི / ཐག་ཉེ་བའི / ཚོང་ཁང་ལྟ་ཐུ / བཏུམ་ནི / གཅན་ཀ་ཤོང་པ

සමීප
samaīpa

ལྷ་ལོགས་ལར / འཚམ་རྩོལ / གཙང་ནི / བसྡམས་བसྡམས་པ / བसྡམ་ནི / འཚེལ་ཐག་ཉེ་བའི / ཏྲན་ཤེས་ཀྱི / སྒོ་བसྡམ་ནི / ཉ་ལམ་འདུ་བའི / མཇུག་ཐོམ་འབད་ནི / མཇུག་བसྡུ་ནི / ལག་པ་དམ་ཏ་གས / ཉེ་རྩོས / གསང་བའི / ཐག་ཉེ་བའི / ཚོང་ཁང་ལྟ་ཐུ / བཏུམ་ནི / གཅན་ཀ་ཤོང་པ

བསྡམས་བसྡམས་ས། *adj*
dam damsapa

වසා
vasaā

བ་ལྷ / གཙང་ནི / བसྡམས་བसྡམས་པ / བसྡམ་ནི / སྒོ་བसྡམ་ནི / ཐྭ་ལྷ / དམའ་ས / བོན་ཐྭོགས / བོན་ལས / བོན་པོགས / བོན་ལ / བོན་ཁ / བོན་གནས / ཚོང་ཁང་ལྟ་ཐུ / བཏུམ་ནི / གཅན་ཀ་ཤོང་པ

වසන්න
vasanana

ལྷ་ལོགས་ལར / འཚམ་རྩོལ / གཙང་ནི / བसྡམས་བसྡམས་པ / བसྡམ་ནི / འཚེལ་ཐག་ཉེ་བའི / ཏྲན་ཤེས་ཀྱི / སྒོ་བसྡམ་ནི / ཉ་ལམ་འདུ་བའི / མཇུག་ཐོམ་འབད་ནི / མཇུག་བसྡུ་ནི / ལག་པ་དམ་ཏ་གས / ཉེ་རྩོས / གསང་བའི / ཐག་ཉེ་བའི / ཚོང་ཁང་ལྟ་ཐུ / བཏུམ་ནི / གཅན་ཀ་ཤོང་པ

සමීප
samaīpa

ལྷ་ལོགས་ལར / འཚམ་རྩོལ / གཙང་ནི / བसྡམས་བसྡམས་པ / བसྡམ་ནི / འཚེལ་ཐག་ཉེ་བའི / ཏྲན་ཤེས་ཀྱི / སྒོ་བसྡམ་ནི / ཉ་ལམ་འདུ་བའི / མཇུག་ཐོམ་འབད་ནི / མཇུག་བसྡུ་ནི / ལག་པ་དམ་ཏ་གས / ཉེ་རྩོས / གསང་བའི / ཐག་ཉེ་བའི / ཚོང་ཁང་ལྟ་ཐུ / བཏུམ་ནི / གཅན་ཀ་ཤོང་པ

བསྡུ་གསོག། *noun*
du sok

එකතු
ekatau

བསྡོམ་ནི / བསྡུ་བསྡུས / བསྡུ་ལེན / བསྡུ་མི / བསྡུ་དངུལ / བསྡུ་གསོག / བསྡུ་གསོག་འབད་མི / ཉེ་རྒྱས་བགས་མ་ནི / ཁ་སྐོང་བགས་ནི / བསྡུ་གསོག་འདུ་ཚོགས

මතු
matau

སྔོན་ཆད། / སྔོན་ལྟས། / སྔོན་ལྟས། བཏོན་ནི / གཏོང་ཁར་སྐབ་ནི / བསྡུ་ལེན / བསྡུ་གསོག / ཕིན་རྫུ་བཏབ་ནི / དཀའ་ངལ་ཕྱིན་ནི / སྐོང་ནི / ཉེན་པ་བགས་ནི / འཚོན་ནི / འཚོ་སྐྱོང་འབད་ནི / ཡར་འཕར་ནི / ཡར་ཁེང་འབད་ནི / ཡར་ཁེང་ནི / ཡར་འཛུ་ནི / བསྡུ་གསོག ཁསོ་ནི

བསྡུ་གསོག ཁསོ་ནི། *verb*
du sok so ni

මතු
matau

སྔོན་ཆད། / སྔོན་ལྟས། / སྔོན་ལྟས། བཏོན་ནི / གཏོང་ཁར་སྐབ་ནི / བསྡུ་ལེན / བསྡུ་གསོག / ཕིན་རྫུ་བཏབ་ནི / དཀའ་ངལ་ཕྱིན་ནི / སྐོང་ནི / ཉེན་པ་བགས་ནི / འཚོན་ནི / འཚོ་སྐྱོང་འབད་ནི / ཡར་འཕར་ནི / ཡར་ཁེང་འབད་ནི / ཡར་ཁེང་ནི / ཡར་འཛུ་ནི / བསྡུ་གསོག ཁསོ་ནི

བསྡུ་གསོག འདྲ་ཚོགས། *noun*
du sok du tsok

එකතු
ekatau

བསྡོམ་ནི / བསྡུ་བསྡུས / བསྡུ་ལེན / བསྡུ་མི / བསྡུ་དངུལ / བསྡུ་གསོག / བསྡུ་གསོག་འབད་མི / ཉེ་རྒྱས་བགས་ནི / ཁ་སྐོང་བགས་ནི / བསྡུ་གསོག་འདུ་ཚོགས

བསྡུ་གསོག་འབད་མི། *noun*
du sok bé mi

එකතු
ekatau

བསྡོམ་ནི / བསྡུ་བསྡུས / བསྡུ་ལེན / བསྡུ་མི / བསྡུ་དངུལ / བསྡུ་གསོག / བསྡུ་གསོག་འབད་མི / ཉེ་རྒྱས་བགས་ནི / ཁ་སྐོང་བགས་ནི / བསྡུ་གསོག་འདུ་ཚོགས

བསྡུ་དངུལ། *noun*
du ngül

එකතු
ekatau

བསྡོམ་ནི / བསྡུ་བསྡུས / བསྡུ་ལེན / བསྡུ་མི / བསྡུ་དངུལ / བསྡུ་གསོག / བསྡུ་གསོག་འབད་མི / ཉེ་རྒྱས་བགས་ནི / ཁ་སྐོང་བགས་ནི / བསྡུ་གསོག་འདུ་ཚོགས

བསྡུ་བསྡུས། *noun*
du duwa

එකතු
ekatau

བསྡོམ་ནི / བསྡུ་བསྡུས / བསྡུ་ལེན / བསྡུ་མི / བསྡུ་དངུལ / བསྡུ་གསོག / བསྡུ་གསོག་འབད་མི / ཉེ་རྒྱས་བགས་ནི / ཁ་སྐོང་བགས་ནི / བསྡུ་གསོག་འདུ་ཚོགས

བསྡུ་མི། *noun*
du mi

එකතු
ekatau

བསྡོམ་ནི / བསྡུ་བསྡུས / བསྡུ་ལེན / བསྡུ་མི / བསྡུ་དངུལ / བསྡུ་གསོག / བསྡུ་གསོག་འབད་མི / ཉེ་རྒྱས་བགས་ནི / ཁ་སྐོང་བགས་ནི / བསྡུ་གསོག་འདུ་ཚོགས

བསྡུ་ལེན། *verb*
du len

මතු
matau

སྔོན་ཆད། / སྔོན་ལྟས། / སྔོན་ལྟས། བཏོན་ནི / གཏོང་ཁར་སྐབ་ནི / བསྡུ་ལེན / བསྡུ་གསོག / ཕིན་རྫུ་བཏབ་ནི / དཀའ་ངལ་ཕྱིན་ནི / སྐོང་ནི / ཉེན་པ་བགས་ནི / འཚོན་ནི / འཚོ་སྐྱོང་འབད་ནི / ཡར་འཕར་ནི / ཡར་ཁེང་འབད་ནི / ཡར་ཁེང་ནི / ཡར་འཛུ་ནི / བསྡུ་གསོག ཁསོ་ནི

එකතු
ekatau

བསྡོམ་ནི / བསྡུ་བསྡུས / བསྡུ་ལེན / བསྡུ་མི / བསྡུ་དངུལ / བསྡུ་གསོག / བསྡུ་གསོག་འབད་མི / ཉེ་རྒྱས་བགས་ནི / ཁ་སྐོང་བགས་ནི / བསྡུ་གསོག་འདུ་ཚོགས

བསྡུ་ལེན་འབད་འབད་ཕ། *noun*
du len bé badwa

තෝරාගැනීම
taeāraāgaænaīma

བདམས་བདམས་པ / གདམ་ཀ / གདམ་ཀ་ཀྱོག་ནི / གདམ་འཐུ / གདམ་གཞི / བསྡུ་ལེན་འབད་འབད་ཕ / བཙུག་འཐུ / བཙུག་འཐུ་འབད་ནི / བཙུག་འཐུ་གྱུར་པ / འཐུ་འཐུམ

තෝරීම
taeraīma

བདམས་བདམས་པ / གདམ་ཀ / གདམ་ཀ་ཀྱོག་ནི / གདམ་འཐུ / གདམ་གཞི / བསྡུ་ལེན་འབད་འབད་ཕ / བཙུག་འཐུ / བཙུག་འཐུ་འབད་ནི / བཙུག་འཐུ་གྱུར་པ / འཐུ་འཐུམ

මැතිවරණ
maætaivaraṇa

བདམས་བདམས་པ / གདམ་ཀ / གདམ་ཀ་ཀྱོག་ནི / གདམ་འཐུ / གདམ་གཞི / བསྡུ་ལེན་འབད་འབད་ཕ / བཙུག་འཐུ / བཙུག་འཐུ་འབད་ནི / བཙུག་འཐུ་གྱུར་པ / འཐུ་འཐུམ

བསྡུ་གྲྭ་ཀྱི་རྩེད་མོ། *noun*
du drik tsedmo

ප්‍රහේලිකාව
parahaelaikaāva

གྲྭ་ལ་ཤད་ཀྱི་རྩེད་མོ / བསྡུ་གྲྭ་ཀྱི་རྩེད་མོ / གོ་དཔལ / མཁྱ་འཚོམ / མཁྱ་འཚོམ་དེ་བ / མཁྱ་འཚོམ་ཀྱི་རྩེ་མོ / ཁ་གོ་མ་ཚུགས་པ / ཏྲན་ཏྲོག / དབེར་ན་སྒང་གཅིག་དང་ གློག་བརྟན་ནང་མཐའ་མཇུག་ ཚུན་ཚོད་ལྷ་མ་བློན་པར་བཤད་པའི་གཅང་ཕ་ཆུ་བྱ / ཕེགས་དཀའ་བ / ཏྲོགས་དཀའ་བ / ཏྲན་ཏྲོག ཡ་མཚན་ཆེ་བ

བཟླས་པའི
adj
dü pé

ཀུཌཱ
kauḍaā

ཨར་ཅི་ཨིག་སྒྲ། / རྩང་ཀ། / དོན་རྩང་གི། / སྒྲ་གཤད་དམའ་བ། / བཟླས་བཟླས། / བཟླས་པའི། / བཟླས་ཚོག། / དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ། / དུམ་ཐ་ཨིག་སྒྲ། / གཡ་མི་ཆེ་བའི། / གཡ་གནད་རྩང་ཀུའི། / གཡ་གནད་རྩང་པའི། / དགོན་དྲགས། / དགོན་ཏེ། / མ་ཡངས། / མ་ཡང་བར། / ཁྱང་ཁྱང། / ཁྱང་ས་ཨིག་སྒྲ། / ཁྱང་བ། / སེམས་རྩང། / ཐག་ཐུང་ཀུ། / མཚོ་ཚད་ཐུང་ཀུ། / ཐ་བ། / ཧ་ཆུང་བའི། / ཚབས་ཆུང་གི / ཐུང་ཀུ / དབྱགས་མ་ཡངས། / དབྱགས་ཐག་ཐུང་ཀུ / བཟླས་ཚོག་ངན་ཐུང་ཀུ

ཐུལ
sauḷau

ཨར་ཅི་ཨིག་སྒྲ། / རྩང་ཀ། / སྒྲ་གཤད་དམའ་བ། / བཟླས་བཟླས། / བཟླས་པའི། / བཟླས་ཚོག། / དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ། / དུམ་ཐ་ཨིག་སྒྲ། / གཡ་མི་ཆེ་བའི། / གཡ་གནད་རྩང་ཀུའི། / གཡ་གནད་རྩང་པའི། / དགོན་དྲགས། / དགོན་ཏེ། / མ་ཡངས། / མ་ཡང་བར། / ཁྱང་ཁྱང། / ཁྱང་ས་ཨིག་སྒྲ། / ཁྱང་བ། / ཐག་ཐུང་ཀུ། / ཐ་བ། / ཧ་ཆུང་བའི། / ཚབས་ཆུང་གི / ཐུང་ཀུ / དབྱགས་མ་ཡངས། / དབྱགས་ཐག་ཐུང་ཀུ / བཟླས་ཚོག་ངན་ཐུང་ཀུ

ཀེཊ
kaeṭai

ཨར་ཅི་ཨིག་སྒྲ། / རྩང་ཀ། / རྩང་ཀ་བཟོ་ནི་ / དོན་རྩང་གི / སྒྲ་གཤད་དམའ་བ། / བཟླས་བཟླས། / བཟླས་པའི། / བཟླས་ཚོག། / དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ། / དུམ་ཐ་ཨིག་སྒྲ། / གཡ་མི་ཆེ་བའི། / གཡ་གནད་རྩང་ཀུའི། / གཡ་གནད་རྩང་པའི། / དགོན་དྲགས། / དགོན་ཏེ། / མ་ཡངས། / མ་ཡང་བར། / མར་བཅག་ནི / ཁྱང་ཁྱང། / ཁྱང་ས་ཨིག་སྒྲ། / ཁྱང་ས་བཟོ་ནི / ཁྱང་བ། / ཐག་ཐུང་ཀུ། / ཐ་ཨ། / ཧ་ཆུང་བའི། / ཚབས་ཆུང་གི / ཐུང་ཀུ / དབྱགས་མ་ཡངས། / དབྱགས་ཐག་ཐུང་ཀུ

ཨ་ཌཱ
aḍau

ཤ་ཡི་ནི / ཆུང་ཀུ / ཆུང་ཀུ་ཨིག / ཆུང་ཀུ་བཟོ་ནི / སྒྲ་གཤད་དམའ་བ། / བཟླས་བཟླས། / བཟླས་པའི། / བཟླས་ཚོག། / དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ། / དུམ་ཐ། / གཡ་གནད་ཆུང་ཀུའི། / དགོན་དྲགས། / དགོན་ཏེ། / མ་ཡངས། / མ་ཡང་བར། / ཁྱང་ཁྱང། / ཁྱང་ས་ཨིག་ཐུ། / ཁྱང་ཁ། / ཐ་ཨ། / ཧ་ཆུང་ཀ / ཚབ་ཆ / ཐ / ཆ / ཆ / ཆ

བསྡོམ་ནི། *verb*

dom ni

ඒකතු

ekatau

བསྡོམ་ནི། / བསྡུ་བསྡུས། / བསྡུ་ལེན། / བསྡུ་མི། / བསྡུ་ངའུས། / བསྡུ་གསོག / བསྡུ་གསོག་འབད་མི། / ཅིང་སྒྲལ་བཀལ་ནི། / ཁ་སྨོང་བཀལ་ནི། / བསྡུ་གསོག་ཤད་ཚོགས

ලියන්න

laiyanana

བསྡོམ་ནི། / ཏན་ཆ་བཀོད་ནི། / འཛིས་ནི། / འགྲལ་ནི། / ཐོང་ནི། / བཙན་ནི། / ཐོན་ཀྱི་ནི། / ཡི་ཀུ་འཛིས་ནི། / ཞི་ནི།

བསྡོམ་སྟེ་ཕྱོད་ནི། *verb*

dom té chö ni

පංගු

paṁgau

བཅ་ཚན། / ངལ་སྐལ། / ཆ་ནས། / ཕྱམ་ཕྱིམ། / དམ་ངམ། / ཐོས་གར་ཀྱི་འཁོར་ཕྱེད། / བསྡོམ་ཕྱེ་ཐོད་ནི། / ཏ་ཏམ / ངམ་ཀུ / བགོ་སྐལ། / བགོ་ནི། / བགོ་བཅའ། / བགོ་བཅའ་ཀྱི་ནི། / ཐོར་ཁོག་ནི། / ཁ་ལྟས། / ལྟ་ལྟས། / མང་ཞུང་ / ཅཀྵ་ངུ་བཅད་ནི། / ངའི / རང་སྐལ། / ངུ་ཐོུད་ནི། / ཐོ་ཚོར་འཕྱེ་ནི། / ཐོ་ཚོར་འཕྱེ་ནི། / ཐོང་ཁྱགས། / ཐོང་མ / ཐོབ་ཆ / ཐོབ་ལྟས། / འཁོར་ཐོན་ནི། / ཚད། / ཡོངས་ཐོགས / གཞན་ལ་ལྟ་ནི། / འཁོར་ཐོན་ནི། ཕྱོགས། / ཡན་ལག ཆ་ནས། / ཡན་ལག ཆ་ཕྱན

කැලලක්

kaælalaka

བཅ་ཚན། / ངལ་སྐལ། / ཆ་ནས། / ཆགས་ངམ / ཕྱམ་ཕྱིམ། / དམ་ངམ / ཐོས་གར་ཀྱི་འཁོར་ཕྱེད། / བསྡོམ་ཕྱེ་ཐོད་ནི། / ཏ་ཏམ / ངམ་ཀུ / བགོ་སྐལ། / བགོ་ནི། / བགོ་བཅའ། / བགོ་བཅའ་ཀྱི་ནི། / ཐོར་ཁོག་ནི། / ཁ་ལྟས། / ལྟ་ལྟས། / མང་ཞུང་ / ཅཀྵ་ངུ་བཅད་ནི། / ངའི / རང་སྐལ། / ངུ་ཐོུད་ནི། / ཐོ་ཚོར་འཕྱེ་ནི། / ཐོ་ཚོར་འཕྱེ་ནི། / ཐོང་ཁྱགས། / ཐོང་མ / ཐོབ་ཆ / ཐོབ་ལྟས། / འཁོར་ཐོན་ནི། / ཚད། / ཡོངས་ཐོགས / གཞན་ལ་ལྟ་ནི། / འཁོར་ཐོན་ནི། ཕྱོགས། / ཡན་ལག ཆ་ནས། / ཡ

දැන්වීම

daænavaīma

བཅ་ཚན། / ངལ་སྐལ། / ཆ་ནས། / ཕྱམ་ཕྱིམ། / དམ་ངམ / ཐོས་གར་ཀྱི་འཁོར་ཕྱེད། / བསྡོམ་ཕྱེ་ཐོད་ནི། / ཏ་ཏམ / ངམ་ཀུ / བགོ་སྐལ། / བགོ་ནི། / བགོ་བཅའ། / བགོ་བཅའ་ཀྱི་ནི། / ཐོར་ཁོག་ནི། / ཁ་ལྟས། / ལྟ་ལྟས། / མང་ཞུང་ / ཅཀྵ་ངུ་བཅད་ནི། / ངའི / རང་སྐལ། / ངུ་ཐོུད་ནི། / ཐོ་ཚོར་འཕྱེ་ནི། / ཐོ་ཚོར་འཕྱེ་ནི། / ཐོང་ཁྱགས། / ཐོང་མ / ཐོབ་ཆ / ཐོབ་ལྟས། / འཁོར་ཐོན་ནི། / ཚད། / ཡོངས་ཐོགས / ཕྱགས་ལ་ལྟ་ལྟ་ནི། / འཁོར་ཐོན་ནི། ཕྱོགས། / ཡན་ལག ཆ་ནས། / ཡ

හවුල්

havaula

བཅ་ཚན། / ངལ་སྐལ། / ཆ་ནས། / ཕྱམ་ཕྱིམ། / དམ་ངམ / ཐོས་གར་ཀྱི་འཁོར་ཕྱེད། / བསྡོམ་ཕྱེ་ཐོད་ནི། / ཏ་ཏམ / ངམ་ཀུ / འཛིལ་ཚོགས / འཛིལ་བ / ངམ་ཀུ / བགོ་སྐལ། / བགོ་ནི། / བགོ་བཅའ། / བགོ་བཅའ་ཀྱི་ནི། / ཐོར་ཁོག་ནི། / ཁ་ལྟས། / ལྟ་ལྟས། / མང་ཞུང་ / ཅཀྵ་ངུ་བཅད་ནི། / ངའི / རང་སྐལ། / ངུ་ཐོུད་ནི། / ཐོ་ཚོར་འཕྱེ་ནི། / ཐོ་ཚོར་འཕྱེ་ནི། / ཐོང་ཁྱགས། / ཐོང་མ / ཐོབ་ཆ / ཐོབ་ལྟས། / འཁོར་ཐོན་ནི། / ཚད། / ཚོགས་པ / ཅཀྵ་ངུ་ཚད། / ཡོངས་ཐོགས / ཕྱགས་ལ་ལྟ་ལྟ་ནི། / འཁོར་ཐོན་ནི། ཕྱོགས། / ཡན་ལག ཆ་ནས། / ཡ

བསྡོམས། *noun*

dom

ප්‍රමාණය

paramaāṇaya

འབོར་ཚེན། / འབོར་ཚད། / ལྟང་བ་ཚད། / བསྡོམས། / ཀུངས་འབོར། / ཀུངས་ཚད། / མང་ཞུང་ / ཚད

བསྡོམས་བཏོན་ནི། *verb*

dom tön ni

ගණනය

gaṇanaya

ཆ་བཤགས་ནི། / བསྡོམས་བཏོན་ནི། / ཀུངས་ལུ་བརྗེ་ནི། / གལ་ཆེ་ནི། / ཀུངས་ཀ་རྒྱབ་ནི། / ཀུངས་ཀ་བརྗེ་ནི། / ཁག་ཆེ་ནི། / ཨོན་ཐེན་རྒྱབ་ནི། / ཐོན་ཀྱི་ནི། / ཐེས་ཀ་རྒྱབ་ནི། / ཐེས་ཀ་ཐོན་ནི། / ཚོད་ངལ་ཀ་ནི། / ཚོད་ཐེས་ངལ་ཀ་ནི།

ගණන්

gaṇana

ཆ་བཤགས་ནི། / བསྡོམས་བཏོན་ནི། / ཀུངས་ལུ་བརྗེ་ནི། / གལ་ཆེ་ནི། / ཀུངས་ཀ་རྒྱབ་ནི། / ཀུངས་ཀ་བརྗེ་ནི། / ཁག་ཆེ་ནི། / ཨོན་ཐེན་རྒྱབ་ནི། / ཐོན་ཀྱི་ནི། / ཐེས་ཀ་རྒྱབ་ནི། / ཐེས་ཀ་ཐོན་ནི། / ཚོད་ངལ་ཀ་ནི། / ཚོད་ཐེས་ངལ་ཀ་ནི།

བསྣར་བཏུབ་པའི། *adj*

nar tup pé

ප්‍රතය්‍යසථ

paratayasatha

མ་ངེས་པའི / བསྣར་སྐྱམ་འབད་བཏུབ་པའི / བསྣར་སྐྱམ་ཀྱི / བསྣར་བཏུབ་པའི

ප්‍රතය්‍යාසථතා

paratayaāsathataā

མ་ངེས་པའི / བསྣར་སྐྱམ་འབད་བཏུབ་པའི / བསྣར་སྐྱམ་ཀྱི / བསྣར་བཏུབ་པའི

བསྣར་སྐུམ་ཀྱི། *adj*

nar kum gyi

ප්‍රතය්‍යසථ

paratayasatha

མ་ངེས་པའི / བསྣར་སྐྱམ་འབད་བཏུབ་པའི / བསྣར་སྐྱམ་ཀྱི / བསྣར་བཏུབ་པའི

ප්‍රතය්‍යාසථතා

paratayaāsathataā

མ་ངེས་པའི / བསྣར་སྐྱམ་འབད་བཏུབ་པའི / བསྣར་སྐྱམ་ཀྱི / བསྣར་བཏུབ་པའི

བསྣར་སྐྱམ་འབད་བཏུབ་པའི། *adj*

nar kum bé tup pé

ප්‍රතය්‍යාසථතා

paratayaāsathataā

མ་ངེས་པའི / བསྣར་སྐྱམ་འབད་བཏུབ་པའི / བསྣར་སྐྱམ་ཀྱི / བསྣར་བཏུབ་པའི

ප්‍රතය්‍යසථ

paratayasatha

མ་ངེས་པའི / བསྣར་སྐྱམ་འབད་བཏུབ་པའི / བསྣར་སྐྱམ་ཀྱི / བསྣར་བཏུབ་པའི

བསྣན་མ་རྩུགས་པ། *noun*

sen ma tsuk pa

මිනීමරුවා

mainaīmarauvaā

འབད་མ་ཚུགས་པའི་ལྷ་ཁག་ངན་ཁ / ལག་ངམ་ཤད / ངམ་ཤ་བསད་འབད་མི / མི་གསད་མི་ཥ / གསད་མི / བསན་མ་ཚུགས་པ / སྲོག་གཅོད་འབད་མི

ඝාතකයා

ghaātakayaā

འབད་མ་ཚུགས་པའི་ལྷ་ཁག་ངན་ཁ / བཙེག་ནི / བཙེག་པ / ངན་ནི / ངང་ནི / ངང་བ / ངན་ནི / རྒྱ་ངམ / བཏུང་ནི / བཏུང་བ / འཛོམ་ནི / ཚེས་ནི / ཚོ་བཏུང་ནི / ལག་ཁ / ཤང་རིལ་ཆུ་ཐུ / ཐུགས་འཁེལ་ནི / ལག་དམར། / ཕྱོ་ནི / ངམ་ངམ / ངན་ནི / ངང་ནི / ངང་ནི / ངང

བསྒབ་བྱ noun
lap ja

උපදෙස්
upadaesa

བཀའ་སློབ / བསྒབ་བྱ / རྩོད་ཚན / ཞལ་བཀོད /

දේශන
daeśana

བཀའ་སློབ / བསྒབ་བྱ / རྩོད་ཚན / ཞལ་བཀོད / ལེགས་སྒྲུབ / ལེགས་བཤད་པ / གསུང་བཤད

පාඩම
paāḍama

ཚོས་ཚན / བསྒབ་བྱ / སློབ་ཚན / ཉམས་ལྷོང་ཡོན་ཏན / ཡིག་ཆུགས

བསྒབ་བྱ་ཏིན་ནི verb
lap ja jin ni

දේශනා
daeśanaā

ཚོས་བཤད་མི / ཚོས་བཤད་ནི / བསྒབ་བྱ་ཏིན་ནི

එලාම්
elaāma

བཀ་ཟོན / ཐུང་ཐུང་ / དྲན་སྐྱེ / དྲན་བཏོན / དྲི་ལ་བཤད / འཛིག་ཅེས / འཛེམ་ཟོན / བསྒབ་བྱ་ཏིན་ནི / བསྒབ་སྐྱེ / བསྒབ་སྐྱེ་འབད་ནི / ཉེན་པས / ཤེས་ཀྱི / ཉེན་ཀ / ཉེན་ཀ་ཤས / ཉེན་ཏིན / ཚད་ཀ / ཚད་ཀ་ཤས / ཚད་ཏིན / ཚད་ཀ / ཚ་ཀ

བསྒབ་སྐྱེ noun
lap kül

එලාම්
elaāma

བཀ་ཟོན / ཐུང་ཐུང་ / དྲན་སྐྱེ / དྲན་བཏོན / དྲི་ལ་བཤད / འཛིག་ཅེས / འཛེམ་ཟོན / བསྒབ་བྱ་ཏིན་ནི / བསྒབ་སྐྱེ / བསྒབ་སྐྱེ་འབད་ནི / ཉེན་པས / ཤེས་ཀྱི / ཉེན་ཀ / ཉེན་ཀ་ཤས / ཉེན་ཏིན / ཚད་ཀ / ཚད་ཀ་ཤས / ཚད་ཏིན / ཚད་ཀ / ཚ་ཀ

བསྒབ་སྐྱེ་འབད་ནི verb
lap kül bé ni

එලාම්
elaāma

བཀ་ཟོན / ཐུང་ཐུང་ / དྲན་སྐྱེ / དྲན་བཏོན / དྲི་ལ་བཤད / འཛིག་ཅེས / འཛེམ་ཟོན / བསྒབ་བྱ་ཏིན་ནི / བསྒབ་སྐྱེ / བསྒབ་སྐྱེ་འབད་ནི / ཉེན་པས / ཤེས་ཀྱི / ཉེན་ཀ / ཉེན་ཀ་ཤས / ཉེན་ཏིན / ཚད་ཀ / ཚད་ཀ་ཤས / ཚད་ཏིན / ཚད་ཀ / ཚ་ཀ

བསྒབ་སྟོན noun
lap tön

ජනමත
janamata

གྲོས་འཛར / གྲོས་བསྡུར / བསྒབ་སྟོན / མཆོ་འཛར / མཆོ་ལྟགས / མཆོ་བསམ / བསམ་འཛར

བསླུ་ཟས་བཞག་ནི verb
lu zé zhak ni

බලාගාරය
balaāgaāraya

བསླུ་ཟས་བཞག་ནི / ཐུ་ཤིང་ / བཏབ་ནི / བསྡུགས་ནི

පැලෑටි
paælaæṭai

བསླུ་ཟས་བཞག་ནི / ཐུ་ཤིང་ / བཏབ་ནི / བསྡུགས་ནི

བླམ་རོ་ཏི noun
bam ro ti

රොටි
raeāṭai

བླམ་རོ་ཏི / ཤེར་ཏ

රොටියක්
raeāṭaiyaka

བླམ་རོ་ཏི / ཤེར་ཏ

བླཱ noun
basi

බස්
basa

བི་ཡར noun
bi yar

බියර්
baiyara

བིས་ཀུ་ཏི noun
bisi kuti

බිස්කට්
baisakaṭa

བིས་ཀུ་ཏི / ཁས་ཟས

བུ noun
bu

පුතාරයා
pautarayaā

བུ་མཆེད་མ adj
bu chedam

ගැබිණි
gaæbaiṇai

ཡ་ལུ་ཆགས་པ / བུ་མཆེད་མ / ཐུན་ལྡན

བུ་མོའི་ཆ་རོགས་བུ noun
bu moi cha rok bu

මිතුරා
maitauraā

བུ་མོའི་ཆ་རོགས་བུ / བུ་རོགས / ཆ་རོགས / མཐའ་བཤེས / ལྷོ་ཚང

བུ་ཚང noun
bu tsang

ගර්භාෂය
garabhaāṣaya

བུ་ཚང / མངལ

වැදෑමහ
vaædaæmaha

བུ་ཚབ་ལེན་ནི verb
bu tsap len ni

අනුගමනය
anaugamanaya

བུ་ཚབ་ལེན་ནི / ཆ་འཛིག་འབད་ནི / དང་ལེན་འབད་ནི

བུ་རོགས noun
bu rok

මිතුරා
maitauraā

བུ་རྒྱུ noun
bu gyü

දරුවන්
darauvana

བུ་ལོན noun
bu lön

ණය
ṇaya

བུ་ལོན་གྱིས་མཁུ་ཐུབ noun
bu lön gyi gu pup

ණය
ṇaya

བུ་ཐུན noun
bu pün

සහෝදරයා
sahaeādarayaā

བུང་གཏོང་ལེན noun
bung tong len

හුසම
hausama

བུང་འགམ་པའི adj
bung gam pé

කාලකණ්ණි
kaālakaṇaṇai

བུང་ noun
bung

ගුවන්
gauvana

ཏུ་ཏ noun
bü mé

බිරිඳ
bairaiñda

ཏུ་ཏ་ཀྱི adj
bü mé kyi

කාන්තා
kaānataā

ཏུ་ཏ་ཀྱི་ཟླ་ཕྲག noun
bü mé kyi da trak

පේදුරු
paedaurau

ཐེ་ཏ
vaelaāva

ཝ
vayasagata

ཡ
yaugaya

ཀ
kaālagauṇa

ཨ
avasathaāvae

ཀ
kaālaya

བྱང་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཟླག *noun*

ཕེང་ལིཎ་གི་ཡིག་ཚན་རྩོགས་ཆོག

bü mé kyi da trak ing lisha gi yik tsak dzok tsik

ཨ་ཝ་ཐཱ་ཝེ

avasathaāvae

བྱང་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཟླག / ཆུ་ཚོད / དུས་སྐབས / དུས་བསྐལ / དུས་བསྐལ / དུས་རབས / དུས་ཚད / དུས་ཚོད / དུས་ཡུན / བསྐལ་པ / སྐྱེས་པོ / པོ / པོ་ཚད / གནམ་གཤིས / ཕྱང་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཟླག ཕེང་ལིཎ་གི་ཡིག་ཚན་རྩོགས་ཆོག / བྱང་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཟླག ཕེང་ལིཎ་གི་ཡིག་ཚན་རྩོགས་ཆོག ཕྲན་ཚད

କାଳୟ

kaālaya

བྱང་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཟླག / ཆུ་ཚོད / དུས་སྐབས / དུས་བསྐལ / དུས་རབས / དུས་ཚད / དུས་ཚོད / དུས་ཡུན / བསྐལ་ / སྐབས / བསྐལ་པ / སྐྱེས་པོ / པོ / པོ་ཚད / གནམ་གཤིས / ཇིང་ / ཕྱང་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཟླག ཕེང་ལིཎ་གི་ཡིག་ཚན་རྩོགས་ཆོག / བྱང་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཟླག ཕེང་ལིཎ་གི་ཡིག་ཚན་ཕྲན་ཚད

କାଳଗୁଣ

kaālagauṇa

བྱང་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཟླག / ཆུ་ཚོད / དུས་སྐབས / དུས་བསྐལ / དུས་རབས / དུས་ཚད / དུས་ཚོད / དུས་ཡུན / བསྐལ་པ / སྐྱེས་པོ / པོ / པོ་ཚད / ཕྱང་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཟླག ཕེང་ལིཎ་གི་ཡིག་ཚན་རྩོགས་ཆོག / ཕྱང་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཟླག ཕེང་ལིཎ་གི་ཡིག་ཚན་རྩོགས་ཆོག ཕྲན་ཚད / གནམ་གཤིས

ୟୁଗୟ

yaugaya

ཕྱང་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཟླག / ཆུ་ཚོད / དུས་སྐབས / དུས་བསྐལ / དུས་རབས / དུས་ཚད / དུས་ཚོད / དུས་ཡུན / བསྐལ་པ / སྐྱེས་པོ / པོ / པོ་ཚད / གནམ་གཤིས / ཕྱང་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཟླག ཕེང་ལིཎ་གི་ཡིག་ཚན་རྩོགས་ཆོག / ཕྱང་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཟླག ཕེང་ལིཎ་གི་ཡིག་ཚན་ཕྲན་ཚད

ପେଡ୍ଡରୁ

paedaurau

ཕྱང་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཟླག / དུས་སྐབས / དུས་ཚོད / དུས་ཡུན / གནམ་གནད / ཆུ་མཚན / སྐབས / ཁྱད་ཚོས / ཁྱད་རྒྱས / སྐྱགས / སྐྱགས་ཐུང་ས / ལྷོག་ཅ / གནད་དོན / ཐོ / ཉེ / ཚག ཕེག་ལེ / ཕྱང་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཟླག ཕེང་ལིཎ་གི་ཡིག་ཚན་རྩོགས་ཆོག / ཕྱང་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཟླག ཕེང་ལིཎ་གི་ཡིག་ཚན་ཕྲན་ཚད

ବୈଳାବ

vaelaāva

ཕྱང་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཟླག / ཆུ་ཚོད / དུས་སྐབས / དུས་བསྐལ / དུས་རབས / དུས་ཚད / དུས་ཚོད / དུས་ཡུན / བསྐལ་ / སྐབས / བསྐལ་པ / སྐྱེས་པོ / པོ / པོ་ཚད / གནམ་གཤིས / ཇིང་ / ཕྱང་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཟླག ཕེང་ལིཎ་གི་ཡིག་ཚན་རྩོགས་ཆོག / ཕྱང་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཟླག ཕེང་ལིཎ་གི་ཡིག་ཚན་ཕྲན་ཚད

ୱୟସଗତ

vayasagata

ཕྱང་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཟླག / ཆུ་ཚོད / དུས་སྐབས / དུས་བསྐལ / དུས་རབས / དུས་ཚད / དུས་ཚོད / དུས་ཡུན / བསྐལ་པ / སྐྱེས་པོ / པོ / པོ་ཚད / གནམ་གཤིས / ཕྱང་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཟླག ཕེང་ལིཎ་གི་ཡིག་ཚན་རྩོགས་ཆོག / ཕྱང་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཟླག ཕེང་ལིཎ་གི་ཡིག་ཚན་ཕྲན་ཚད

ཕྱང་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཟླག *noun*

ཕེང་ལིཎ་གི་ཡིག་ཚན་རྩོགས་ཆོག

bü mé kyi da trak ing lisha gi yik tsak dzok tsik tün tsé

ପେଡ୍ଡରୁ

paedaurau

ཕྱང་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཟླག / དུས་སྐབས / དུས་ཚོད / དུས་ཡུན / གནམ་གནད / ཆུ་མཚན / སྐབས / ཁྱད་ཚོས / ཁྱད་རྒྱས / སྐྱགས / སྐྱགས་ཐུང་ས / ལྷོག་ཅ / གནད་དོན / ཐོ / ཉེ / ཚག ཕེག་ལེ / ཕྱང་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཟླག ཕེང་ལིཎ་གི་ཡིག་ཚན་རྩོགས་ཆོག / ཕྱང་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཟླག ཕེང་ལིཎ་གི་ཡིག་ཚན་ཕྲན་ཚད

ୱୟସଗତ

vayasagata

ཕྱང་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཟླག / ཆུ་ཚོད / དུས་སྐབས / དུས་བསྐལ / དུས་རབས / དུས་ཚད / དུས་ཚོད / དུས་ཡུན / བསྐལ་པ / སྐྱེས་པོ / པོ / པོ་ཚད / གནམ་གཤིས / ཕྱང་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཟླག ཕེང་ལིཎ་གི་ཡིག་ཚན་རྩོགས་ཆོག / ཕྱང་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཟླག ཕེང་ལིཎ་གི་ཡིག་ཚན་ཕྲན་ཚད

ବୈଳାବ

vaelaāva

ཕྱང་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཟླག / ཆུ་ཚོད / དུས་སྐབས / དུས་བསྐལ / དུས་རབས / དུས་ཚད / དུས་ཚོད / དུས་ཡུན / བསྐལ་ / སྐབས / བསྐལ་པ / སྐྱེས་པོ / པོ / པོ་ཚད / གནམ་གཤིས / ཇིང་ / ཕྱང་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཟླག ཕེང་ལིཎ་གི་ཡིག་ཚན་རྩོགས་ཆོག / ཕྱང་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཟླག ཕེང་ལིཎ་གི་ཡིག་ཚན་ཕྲན་ཚད

କାଳଗୁଣ

kaālagauṇa

ཕྱང་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཟླག / ཆུ་ཚོད / དུས་སྐབས / དུས་བསྐལ / དུས་རབས / དུས་ཚད / དུས་ཚོད / དུས་ཡུན / བསྐལ་པ / སྐྱེས་པོ / པོ / པོ་ཚད / ཕྱང་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཟླག ཕེང་ལིཎ་གི་ཡིག་ཚན་རྩོགས་ཆོག / ཕྱང་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཟླག ཕེང་ལིཎ་གི་ཡིག་ཚན་ཕྲན་ཚད / གནམ་གཤིས

କାଳୟ

kaālaya

ཕྱང་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཟླག / ཆུ་ཚོད / དུས་སྐབས / དུས་བསྐལ / དུས་རབས / དུས་ཚད / དུས་ཚོད / དུས་ཡུན / བསྐལ་ / སྐབས / བསྐལ་པ / སྐྱེས་པོ / པོ / པོ་ཚད / ཕྱང་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཟླག ཕེང་ལིཎ་གི་ཡིག་ཚན་རྩོགས་ཆོག / ཕྱང་མেদ་ཀྱི་ཟླ་ཟླག ཕེང་ལིཎ་གི་ཡིག་ཚན་ཕྲན་ཚད

ୟୁଗୟ

yaugaya

ཕྱང་མেদ་ཀྱི་ཟླ་ཟླག / ཆུ་ཚོད / དུས་སྐབས / དུས་བསྐལ / དུས་རབས / དུས་ཚད / དུས་ཚོད / དུས་ཡུན / བསྐལ་པ / སྐྱེས་པོ / པོ / པོ་ཚད / ཕྱང་মেদ་ཀྱི་ཟླ་ཟླག ཕেং-ལিএ-ཀྱི-ཡིག-ཚན-རྩོགས-ཆོག / ཕྱང-মেদ-ཀྱི-ཟླ-ཟླག ཕেং-ལিএ-ཀྱི-ཡིག-ཚན-ཕྲ-ཚ

ବୟସ୍ଥାବେ *noun*

avasathaāvae

ཕྱང-মেদ-ཀྱི-ཟླ-ཟླ / ཆু-ཚ / ད-ས-ས / ད-ས-ཚ / ད-ས-ཚ / ད-ས-ཡ / ཕ-ཡ-ཟ / ཕ-ཟ / ཕ-ཚ / ཕ-ཚ / ག-ནམ-ག-ཤ / ཕ-ང-ལ / ཕ-ང-ལ

བྱ་ཆི་ཆི adj

ja chi chi

கெஎ்டது

kaeṭaṭau

ཐུ་ལྕེས་ལྕེས / ཐུ་སི་སི / ཕྱི་མ / ཆུང་ཀུ / དུམ་ཀླ / བྱ་ཆི་ཆི / ཆུ་སི་སི / ས་ལ་ཏོག་ཏོ / ཕ་བ

தடு

daḍa

ཕྱི་མ / བྱ་ཆི་ཆི

சியுமி

saiyauma

ལྷོས / ཕྱི་མ / ཚེན་པོ / དཀའ་པོ / བྱ་ཆི་ཆི / ཤུགས་ཅན

சிஹினா

saihaina

ཐུ་ལྕེས་ལྕེས / ཐུ་སི་སི / ཕྱི་མ / ཆུང་ཀུ / དུམ་ཀླ / བྱ་ཆི་ཆི / འཚུང་ཁྲལ་མེད་པའི / ཁ་མེད་ལྕེ་མེད / ཆུ་སི་སི / ཟླ་ཏོག་ཏོ / ཁ་ལོ་ཆུང་ / ཤུགས་ཅན་ཅན / ཤུགས་ཅན / ཤ་ཅ / ཞན་ལོངས་ཤེད་ཅ / ཕ་ཅ / ཞན་ལོངས

சுனாதர

saunadara

མཚོག་ཏུ་ཐུར་པ / དུས་ཚོར་ལེགས་ཅོས / མཚོས་ལྡན་ཅན / མཚོས་ཏོག་ཏོ / ཐུ་ཆི་ཆི / འཇའ་ཟེས་ཆོ / ཁྱད་འཕགས་ཅན / ལེགས་ཅོས / གསར་ཟེས་ཆོ / ཐོན་ལས་ལས / ཀཱཊི་བཙོད་ཅན

ஹாடகார

haæḍakaāra

அலங்கார

alaṁkaāra

མཚོས་ཉམས་ཅན / མཚོས་ཏོག་ཏོ / ཁོ་ལ་བཟན / ཐུ་ཆི་ཆི / བཙོད་ཉམས་ཅན / མི་བཟུམ / ཐབས་ཤེས་བཟུམ / ཡིད་ཁར་ཚོར་བའི / བཅང་པོ

བྱ་ཐབས་གཞན། noun

ja tap zhen

விகல்ப

vaikalapa

གཅིག་ཏུ / གཅིག་ཏུ་གཞན / བྱ་ཐབས་གཞན / གཅིག་སྐབས་གཞན / ཚོར་ཚུལ / ཐབས་ཤེས་གཞན

བྱ་པོད། noun

ja pö

குகுளா

kaukauḷaā

ཆ་ཏོ / ཐུ་ཥོ / ཐུ་པོད / ཁྱིའུ་ཁྲང་ཥོ

བྱ་ཥོ noun

ja po

குகுளா

kaukauḷaā

ཆ་ཏོ / ཐུ་ཥོ / ཐུ་པོད / ཁྱིའུ་ཁྲང་ཥོ

ཐུ་བ noun

jawa

பநாத

panata

འབབ་ཐང་ས / བཅའ་ཁྲིམས / ཏ་ཚོ་རང / ངང་ལེན / བདེན་པ / ཚོགས་གར་འཛིན་པ / ངང་པོ / ངང་པོ / ངང་པོར་ / འཇས་ཀ / ཐུ་བ་འཇས / ཐུ་ལེན / ཐུ་བ / ཁྱིད་ལས / ཁྱིམ / ཁྱིམ་ཤུགས / ཐུགས་འཇས / ལྟ / ལྟ་འབད་ནི / ལྟ་ཐུ་འཛིན་ནི / ལྟ་གཡོག / ལས / ལས་འཇས / ལང་ཚོས / ལང་ཚོས་ཀྱི་ནི / ཚོགས་ལན / ཕུགས་ལ་ཆ / ཆ་ཤས / ཆ་ཤས་ཀྱི་ནི / ནམས་ལཱན / ཐུ་ཆ / ཐུ་ཆ / ཐ་ཡ / ཐ་ཡ / ཐ་ཡ

བྱ་རྒྱུ་མ་ཆེ་བའི། adj
ja jé ma chewé

మධ్యసత్థ

madhayasatha

འདོད་ཀྱགས་མེད་པའི / བྱ་རྒྱུ་མ་ཆེ་བའི

ᠮᠣᠳ

maňda

འདོད་ཀྱགས་མེད་པའི / བྱ་རྒྱུ་མ་ཆེ་བའི

བྱ་རྒྱུ་མེད་མི། noun
ja jé mé mi

নিহতামানী

naihatamaānaī

ཆར་པ་དང་ཆུང་མ་ཆུ་བྱ / དམ་དམ་མེད་པའི / མངར་མ་ཆེ་བའི / འཛོད་ཞིན་ཆུང་བའི / ཕྱུ་འཇམ་པའི / བྱ་རྒྱུ་མེད་མི / འཇམ་ཆུ / འཇམ་ཐུག་ཆུ / འཇམ་དྲགས་པའི / བྱམས་ལྷོང་ཅན། / བཀྲག་ཚ་མ་དྲགས་པའི / ལྷོང་ལྷོང། / དམའ་ས་བཟུང་བའི / དམན་ས་བཟུང་བ / ངོམ་མ་ལྷོན་མི / ཁམ་ཆུང་ / ཁམ་ཆུང་ དཀར་ཁ་ཁ / མཉེན་ཁོར་ཁ / ར་ན་པ / ཤུགས་ཆུང་བའི / ཤུགས་འཇམ་པའི / སོར་སོར་ / ལྷོས་པ་ཆུང་བའི / འཚམས་པ / ཁྱབ་དགས་མིན་པའི / ཟར་ཟུར་མེད་པ

བྱ་ཚོག་གི་ཚོག་ཐོག་ས། noun
ja tsik gi tsik drok

সহায়ক

sahaāyaka

ཐྲོང་ཐོགས / བྱ་ཚོག་གི་ཚོག་ཐོགས / ལུ་རོགས / ཕྱན་ཐབས / ཕྱན་ཐབས་འཛིན་པ་ཆས

བྱ་ཚོག་ཁམས་འགྱུར། noun
ja tsik nyam gyur

শব্দ

śabada

ཐུ / ཐུ་གངས / ཐུ་ངན་ངས / བྱ་ཚོག་ཁམས་འགྱུར / བརྗོད་ཐུ་ལྷོན་ནི / བརྗོད་དགང་ / ཤུད / ཤུད་ཚོར / ཁའི་རང་དགང་ / ཐུབ་དགང་ / བཤད་དགང་ / ཚོགས་ཀུན / ཚོགས་ཀུན་བསྡུགས་དུས / ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཀུན / ཚོར་བ / ཌར་ཐུ

হাঙ

haňḍa

ཐུ / ཐུ་གངས / ཐུ་ངན་ངས / བྱ་ཚོག་ཁམས་འགྱུར / བརྗོད་ཐུ་ལྷོན་ནི / བརྗོད་དགང་ / ཤུད / ཤུད་གངས / ཁའི་རང་དགང་ / ཐུབ་དགང་ / བཤད་དགང་ / ཚ་ཀུགས / ཚོགས་ཀུན / ཚོགས་ཀུན་བསྡུགས་དུས / ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཀུན / ཚོར་བ

བྱ་རིམ། noun
ja rim

ক্রিয়াবলিয়

karaiyaāvalaiya

འགྲོ་ལུགས / འགྱུར་རིམ / འགྱུར་བ / བྱ་ཐྲོའི་ལམ་ལུགས / བྱ་ཐྲོའི་རིམ་པ / བྱ་ལུགས / བྱ་རིམ / ལྷ་རིམ / ལག་ལེན་འཛིན་ནི / བཟོ་འདོན / བཟོ་ལྷོན

བྱ་རོགས། noun
ja rok

সেবকয়া

saevakayaā

བྱ་རོགས / ལས་གཡོགས / གཡོག་འབད་མི

བྱ་ལུགས། noun
ja luk

ক্রিয়াবলিয়

karaiyaāvalaiya

འགྲོ་ལུགས / འགྱུར་རིམ / འགྱུར་བ / བྱ་ཐྲོའི་ལམ་ལུགས / བྱ་ཐྲོའི་རིམ་པ / བྱ་ལུགས / བྱ་རིམ / ལྷ་རིམ / ལག་ལེན་འཛིན་ནི / བཟོ་འདོན / བཟོ་ལྷོན

བྱ་ལེན། noun
ja len

ক্রিয়ামাৰ্গ

karaiyaāmaāraga

འབད་ཐབས / དང་ལེན / བྱ་ལེན / ཕྱིར་ལས / ལས / དམག་འཐབ

পনত

panata

འབད་ཐབས / གནའ་ཁྱིམས / ཏ་ཕྱོ་རང / དང་ལེན / ཏདེན་པ / ཐ་ཁོ་ཁམ / ཏང་ཡོ / ཏང་ཡོ / ཏང་ཡོར / འཐབ་ཅན / ཐུག་ཤུགས / ཐུགས་ཤུགས / ལྟ / ལྟ་འབད་ནི / ལྟ་ཐུ་འཐབ་ནི / ལྟ་ལག་ཡོག / ལས / ལས་འཐབ / ལང་ལོས / ལང་ལོས་ཀུའ་ནི / ཐོག་བཅན་ཁེ་ནི / དམག་འཐབ / ཐུ་མ་ལྷིན / ལྷང་ལུན་ཕྱོར་ནི / ཏེམ་བདེན / ཤུགས / ཕྱ་ལ / ལ / ལ /

བྱང་ *noun*

jang

ཏཞུ་ར།

utaurau

ཕྱང་ / ཕྱང་ཕྱུག་ཀྱི

བྱད་ *noun*

jé

ཨ་ལ་ཌ་ཨ།

mauvadaeāra

ཕྱུག་ས / ཁོ་ངོ་ / ཁོ་ངོ་གི་རྣམ་འགྱུར / ཁོ་ངོ་ངོར། / ཕྱང་ / ཕྱང་ངོ་རིས། / རྣམ་པ / ངོར། / བཞིན་རས

ཨ་ཧུ་ཎ

mauhauṇae

ཕྱུག་ས / ཁོ་ངོ་ / ཁོ་ངོ་གི་རྣམ་འགྱུར / ཁོ་ངོ་ངོར། / ཕྱང་ / ཕྱང་ངོ་རིས། / རྣམ་པ / ངོར། / བཞིན་རས

བྱད་ངོ་རི།

jé ngo ri

ཨ་ལ་ཌ་ཨ།

mauvadaeāra

ཕྱུག་ས / ཁོ་ངོ་ / ཁོ་ངོ་གི་རྣམ་འགྱུར / ཁོ་ངོ་ངོར། / ཕྱང་ / ཕྱང་ངོ་རིས། / རྣམ་པ / ངོར། / བཞིན་རས

ཨ་ཧུ་ཎ

mauhauṇae

ཕྱུག་ས / ཁོ་ངོ་ / ཁོ་ངོ་གི་རྣམ་འགྱུར / ཁོ་ངོ་ངོར། / ཕྱང་ / ཕྱང་ངོ་རིས། / རྣམ་པ / ངོར། / བཞིན་རས

བྱད་སྨད

jé mé

ཨ་པ་ཧཱ་ས

apahaāsa

ཕྱང་སྨད / ཕྱང་སྨད་ཀྱལ་ནི / ཁ་གཤང་ནི / ཁྱད་དུ་གསོད་པ / སྐུར་པ་བཏབ་ནི / སྨང་ཚུང་ / མཚོང་ཚུང་ / ཁྱད་གསོད

བྱད་སྨད་ཀྱལ་ནི།

jé mé kyap ni

པ་ཧ་ར་ཌཱི་མ

paharadaīma

དཔག་ཚོལ / དཔག་ཚོལ་འབད་ནི / ཚོལ་ཏུང་འབད་ནི / ཚོལ་འཛིངས་འབད་ནི / ཕྱང་སྨད་ཀྱལ་ནི / ཁ་གཤང་པ / ཁ་གཤང་ནི / སྒོན་བཙོངས་འབད་ནི / སྒོན་བཙོངས་དཔག་པོ / གཙོད་པ / གཙོད་འཚུབ / གཙོད་འཚུབ་བཀག་ཅི / གཙོད་པ་བཀག་ནི / བརླས་བཙོས་འབད་ནི / འཚུབ་མེད་བཏབ་ནི / དབང་གཙོན / དབང་གཙོན་འབད་ནི

པ་ཧ་ཧཱ་ར་ཡ

parahaāraya

དཔག་ཚོལ / དཔག་ཚོལ་འབད་ནི / ཚོལ་ཏུང་འབད་ནི / ཚོལ་འཛིངས་འབད་ནི / ཕྱང་སྨད་ཀྱལ་ནི / ཁ་གཤང་པ / ཁ་གཤང་ནི / སྒོན་བཙོངས་འབད་ནི / སྒོན་བཙོངས་དཔག་པོ / གཙོད་པ / གཙོད་འཚུབ / གཙོད་འཚུབ་བཀག་ཅི / གཙོད་པ་བཀག་ནི / བརླས་བཙོས་འབད་ནི / འཚུབ་མེད་བཏབ་ནི / དབང་གཙོན / དབང་གཙོན་འབད་ནི

ཨ་ཕ་ཧཱ་ས

apahaāsa

ཕྱང་སྨད / ཕྱང་སྨད་ཀྱལ་ནི / ཁ་གཤང་ནི / ཁྱད་དུ་གསོད་པ / སྐུར་པ་བཏབ་ནི / སྨང་ཚུང་ / མཚོང་ཚུང་ / ཁྱད་གསོད

པ་ཧ་ཧཱ་ར་ཀ

parahaāraka

དཔག་ཚོལ / དཔག་ཚོལ་འབད་ནི / འཛིངས་མེ / ཚོལ་ཏུང་འབད་ནི / ཚོལ་འཛིངས་འབད་ནི / ཕྱང་སྨད་ཀྱལ་ནི / ཁ་གཤང་པ / ཁ་གཤང་ནི / སྒོན་བཙོངས་འབད་ནི / སྒོན་བཙོངས་དཔག་པོ / གཙོད་པ / ཁ་ཕ / ཁ་ཕ / ཁ / ཁ / ཁ

རྒྱས་རིགས་ཅིག་ཐ་དེ་གི་ཤ། noun
jé rik chik ja dé gi sha

කළුකුමා

kaḷaukaumaā

རྒྱས་རིགས་ཅིག / རྒྱས་རིགས་ཅིག་ཐ་དེ་གི་ཤ

རྫར། noun
jar

ගිම්හානයේ

gaimahaānayae

ཐྱར / གནམ་ཐྱར

རྗི་རིལ། noun
ji ril

කැන්ඩි

kaænaḍai

ཀུ་རན / རྗི་རིལ

චොකලට්

caeākalaṭa

ཙོཀ་ལེཏ / རྗི་རིལ

རྗི་རིལ་ས་ཀྲག་ཅིག། noun
ji ril sa trak chik

රොක්

raeāka

རྡོ་ལྷོན / རྡོ་ཕུ / རྗི་རིལ་ས་ཀྲག་ཅིག / ཕར་གཡུག་ཚུར་གཡུག / ཀུ་ཥོ་མ / བྱག ཕ་བོང་ / རྗི་རིལ་ས་ཀྲག་ཅིག ཡམ་ཡོམ / ཕར་གཡུག་ཚུར་གཡུག ལྷ་གཏུམ་ལ་ལ་ཀཱན

རྗི་རིལ་ས་ཀྲག་ཅིག ཡམ་ཡོམ། noun
ji ril sa trak chik yam yom

රොක්

raeāka

རྡོ་ལྷོན / རྡོ་ཕུ / རྗི་རིལ་ས་ཀྲག་ཅིག / ཕར་གཡུག་ཚུར་གཡུག / ཀུ་ཥོ་མ / བྱག ཕ་བོང་ / རྗི་རིལ་ས་ཀྲག་ཅིག ཡམ་ཡོམ / ཕར་གཡུག་ཚུར་གཡུག ལྷ་གཏུམ་ལ་ལ་ཀཱན

རྗི་ལི། noun
ji li

කැථි

kaæṭa

གཅན་གཟན་གྱི་རིགས / རྗི་ལི

རྗི་ལི་དོམ། noun
ji li dom

පැන්ඩා

paænaḍaā

མཁོ་གཏོང་དཀར / འཚོ་གཏོང་དཀར / རྗི་ལི་དོམ

རྗིང་ནི། verb
jing ni

භූමදාන

bhaūmadaāna

ཐུ་མ / ཕེབ་ནི / ཁྱིང་ནི / ཐུབ་ནི / གསང་ནི / ཐེམ་ནི

རྗིང་བ། noun
jingwa

අවශෝෂක

avaśaeāṣaka

ཁྱིང་བ / ཐེམ་ཡ

අවශෝෂණය

avaśaeāṣaṇaya

ཁྱིང་བ / ཐེམ་ཡ

རྗེན་གྱིས་བཟླབ་ནི། verb
jin gyi lap ni

ආශිර්වාදය

āśaīravaāda

རྗེན་གྱིས་བཟླབ་ནི / རྗེན་ཟླས / གནང་བ / དངོས་གྲུབ / ཕན་ཐོགས

རྗེན་ཙན། adj
jin chen

ශුද්ධ

śaudadha

དམ་པ / དམ་པའི / དྲ་རིལ་དྲྭཿཐུ་ཏ / དྲྭཿ / ཀུ་འཛིམས / རྗེན་ཙན / རྗེན་ཟླས་ཙན / ཁང་རིལ་དང་ / ཐ་ལ་ཁ་ཡོངས་འཛིལ / ཐུ་འཛིམས / ཕན་ཚུན་མཐུན་འཛིལ / ད ལེར་ན་ལས་ཐེའི་ཡོངས་འཛིལ་ཐུ་ཏ / ཙ་ཚེན / མཐུན་འཛིལ / ཡོངས་འཛིལ / བཟང་པོ / བཟང་པའི / དྲ་མིག ས་ར་ཁ / ཐ་ལ་ཁ་ཡོངས་འཛིལ་དང་ ཀུང་བསྒྲགས་ཡོངས་འཛིལ་ཐུ་ཏ / དཔེར་ན་ འཚོར་ལས་ཡོངས་འཛིལ་ཐུ་ཏ / ཡང་དག ཡང་དག་པའི

ශාන්ත

śaānata

དམ་པ / དམ་པའི / དྲང་སྲོང་ / ཐུབ་ཐོབ / རྗེན་ཙན / ཟླས / མི་བཟང་ / ཙ་ཚེན / བཟང་པོ / བཟང་པའི / ཡང་དག ཡང་དག་པའི

རྗེན་དགོས། noun
jin gopa

මිල

maila

འབད་དགོས / འཚན་བཟུར་ ནང་ལས་ཀུལ་ཁ་ཐོབ་མི་དང ''ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་ལྷ་འབད་མི་ཚུ་ལུ་རྗེན་མི་གསོལ་ར / གོང་ཚད / ཆུལ་གཤི་གསོལ་ར / རྗེན་དགོས / གནས་གོང་ / རིན / རིན་གོང་

පිරිවැය

pairaivaæya

འབད་དགོས / གོང་ཚད / རྗེན་དགོས / གནས་གོང་ / རིན / རིན་གོང་

རྗེན་དངུལ། noun
jin ngül

යෝජනාව

yaeājanaāva

འབད་འདོད / འཚལ་ནི / ཚ་རོགས / མཚོད་ནི / ངང་ལེན་འབད་ནི / གོས་འཚར / གོས་འཚར་བསྒྲགས་ནི / གོས་ཚོད / གོས་བསྡུ / གོགས་རམ / འགྲུལ་སྐྱོང / གོང་འཕེལ་འགྱོ་ནི / འགུལ་སྐྱོང / ཐ་བཞག / རྗེན་འདོད / རྗེན་མི / རྗེན་དངུལ / ལས་ཚོགས / མར་ཕབ / ནང་འཕྲིགས / ངེས་པ / ངེས་གཏན / ཕྱིང་རྒྱས / ཐུར་ནི / ཐྱོ་ནི / ཕྱལ་འདོད / ཕྱལ་ནི / རིན་དངུལ / སེམས་ཤུགས / བཤད་ནི / སོར་ནི / ཐག་གཅད / ཐག་ཚོད / གཏན་འདེབས་བཟོ་བ / ཐྲོད་ནི / ཚོད་འཛིགས / གཡོ་

རྗེན་ནི། verb
jin ni

එන්නත්

enanata

ཉེར་སྐལ་བགས་ནི / རྗེན་ནི / རྗེན་པ / ཁབ་ཀྱབ་ནི / ཐུགས་ནི / ཐུགས་པ / ཐུན་ཁབ་ནི / ཐུན་ཁབ་བསྒྲགས་ནི / ཐུན་བསྒྲགས / ནད་བཀག་ཐུན / དངུལ་ཁྲི་བ / དངུལ་ཁྲི་ཐ / བསྒྲགས་ནི / བསྒྲགས་པ

ආයෝජනය

āyaeājanaya

དུས་ཚོད་ཁྲི་ཐ / རྗེན་ནི / མ་ཆ་བསྒྲགས་ནི / ཏི་ཅུ་བསྒྲགས་ནི / ཟད་འགྲོ་གཏང་ནི

සංග්‌රහ

saṁgaraha

ཆ་བཞག་ནི / རྗེན་ནི / ཐུན་བཅོས་འབད་ནི / ཐོང་ནི / བཅོ་ནི

རྗེན་པ། noun
jin pa

එන්නත්

enanata

ཉེར་སྐལ་བགས་ནི / རྗེན་ནི / རྗེན་པ / ཁབ་ཀྱབ་ནི / ཐུགས་ནི / ཐུགས་པ / ཐུན་ཁབ་ནི / ཐུན་ཁབ་བསྒྲགས་ནི / ཐུན་བསྒྲགས / ནད་བཀག་ཐུན / དངུལ་ཁྲི་ཐ / དངུལ་ཁྲི་ཐ / བསྒྲགས་ནི / བསྒྲགས་པ

རྗེན་མི། verb
jin mi

යෝජනාව

yaeājanaāva

འབད་འདོད / འཚལ་ནི / ཚ་རོགས / མཚོད་ནི / ངང་ལེན་འབད་ནི / གོས་འཚར / གོས་འཚར་བསྒྲགས་ནི / གོས་ཚོད / གོས་བསྡུ / གོགས་རམ / འགྲུལ་སྐྱོང / གོང་འཕེལ་འགྱོ་ནི / འགུལ་སྐྱོང / ཐ་བཞག / རྗེན་འདོད / རྗེན་མི / རྗེན་དངུལ / ལས་ཚོགས / མར་ཕབ / ནང་འཕྲིགས / ངེས་པ / ངེས་གཏན / ཕྱིང་རྒྱས / ཐུར་ནི / ཐྱོ་ནི / ཕྱལ་འདོད / ཕྱལ་ནི / རིན་དངུལ / སེམས་ཤུགས / བཤད་ནི / སོར་ནི / ཐག་གཅད / ཐག་ཚོད / གཏན་འདེབས་བཟོ་བ / ཐྲོད་ནི / ཚོད་འཛིགས / གཡོ་

සපයනනා

sapayananaā

ཁྱིན་མི / མགོ་ཐུང་སྐྱོར་མི / ཁ་ཏགས་མི

རྗེན་འདོད། noun
jin dö

යෝජනාව

yaeājanaāva

འབད་འདོད / འཚལ་ནི / ཚ་རོགས / མཚོད་ནི / ངང་ལེན་འབད་ནི / གོས་འཚར / གོས་འཚར་བསྒྲགས་ནི / གོས་ཚོད / གོས་བསྡུ / གོགས་རམ / འགྲུལ་སྐྱོང / གོང་འཕེལ་འགྱོ་ནི / འགུལ་སྐྱོང / ཐ་བཞག / རྗེན་འདོད / རྗེན་མི / རྗེན་དངུལ / ལས་ཚོགས / མར་ཕབ / ནང་འཕྲིགས / ངེས་པ / ངེས་གཏན / ཕྱིང་རྒྱས / ཐུར་ནི / ཐྱོ་ནི / ཕྱལ་འདོད / ཕྱལ་ནི / རིན་དངུལ / སེམས་ཤུགས / བཤད་ནི / སོར་ནི / ཐག་གཅད / ཐག་ཚོད / གཏན་འདེབས་བཟོ་བ / ཐྲོད་ནི / ཚོད་འཛིགས / གཡོ་

རྗེན་ལྕགས། noun
jin lap

ආශිර්වාදය

āśaīravaāda

རྗེན་གྱིས་བཟླབ་ནི / རྗེན་ལྕགས / གནང་བ / དངོས་གྲུབ / ཕན་ཐོགས

རྗེན་ལྕགས་ཙན། adj
jin lap chen

ආශිර්වාද

āśaīravaāda

རྗེན་ལྕགས་ཙན / དངོས་གྲུབ་གནང་ནི / དབང་གནང་ནི

සතුටු

satauṭau

འཛོད་ཆགས / འཛོད་པ / འཛོད་པའི་ངོ་བོ / འཛུ་ཅི / དགའ་ཏོག / དགའ་བའི / ངོ་གོས་འཛོད / ཁྱིན་ལྕགས་ཙན / ཁ་ཟ / སྨྱིང་ཤམས་ཙན / ཟླ་བོད་བསྟན་ནི / ཤམས་ཏགའ་བའི / འོས་འབབ་ལྷན་པའི / རེ་བ / རེ་བའི་ངོ་བོ / ཁེམས་ངང་འགྲེལ་ནི / ཁེམས་ཏགའ་བཞུག་ནི / གསོལ་འདེབས / གསོལ་གཤམ་བཏབ་ནི / ཐུགས་ལེགས / ཕེང་སྐོར / ཕེང་ཚོར་བཞུག་ནི / ཕེང་ཚོམ་བཞུག་ནི / ཞེ་སའི་ཚོགས་ཁང / ཞུ་བ / ཞུ་བ་ཕྱལ་ནི

ශුද්ධ

śaudadha

དམ་པ / དམ་པའི / དྲ་རིལ་དྲྭཿཐུ་ཏ / དྲྭཿ / ཀུ་འཛིམས / རྗེན་ཙན / རྗེན་ཟླས་ཙན / ཁང་རིལ་དང་ / ཐ་ལ་ཁ་ཡོངས་འཛིལ / ཐུ་འཛིམས / ཕན་ཚུན་མཐུན་འཛིལ / ད ལེར་ན་ལས་ཐེའི་ཡོངས་འཛིལ་ཐུ་ཏ / ཙ་ཚེན / མཐུན་འཛིལ / ཡོངས་འཛིལ / བཟང་པོ / བཟང་པའི / དྲ་མིག ས་ར་ཁ / ཐ་ལ་ཁ་ཡོངས་འཛིལ་དང་ ཀུང་བསྒྲགས་ཡོངས་འཛིལ་ཐུ་ཏ / དཔེར་ན་ འཚོར་ལས་ཡོངས་འཛིལ་ཐུ་ཏ / ཡང་དག ཡང་དག་པའི

ශාන්ත

śaānata

དམ་པ / དམ་པའི / དྲང་སྲོང་ / ཐུབ་ཐོབ / རྗེན་ཙན / ཟླས / མི་བཟང་ / ཙ་ཚེན / བཟང་པོ / བཟང་པའི / ཡང་དག ཡང་དག་པའི

རྗེའུ་ཁུང་པོ། noun
jiu chung po

කුකුළා

kaukauḷaā

ཆ་ཀུ / ཐུ་ཥོ / ཐུ་ཥོང / རྗེའུ་ཁུང་ཥོ

རྗེའུ་ཁུང་། noun
jiu chung

කුරුළු

kaurauḷau

འབད་ཆགས / ཐ / རྗེའུ་ཁུང་

කැල්ල

kaælala

རྗེལ་ལི། noun
jil li

තලය

talaya

རྗེལ་ལི / ཁོང་སྟོམས / སྟོམས་ཏོག་ཏུ

རྗེས་པ། noun
ji pa

ළදරු

ḷadarau

ཙ་ལུ / ཕྲུ་ཀུ / ཐེས་ཡ

ළමා

ḷamaā

ཙ་ལུ / ཕྲུ་ཀུ / ཐེས་ཡ

ཇུ་རུ། noun
ju ru

කොරල්

kaeārala

ཇུ་རུ / ཇུ་ཅུའི་འབྲས / ཇུ་ཅུའི་རིགས

ཇུ་རུའི་འབྲུས། noun
ju rü bupa

කොරල්

kaeārala

ཇུ་རུ / ཇུ་ཅུའི་འབྲས / ཇུ་ཅུའི་རིགས

ཇུ་རུའི་རིགས། noun
ju rü rik

කොරල්

kaeārala

ཇུ་རུ / ཇུ་ཅུའི་འབྲས / ཇུ་ཅུའི་རིགས

ཇུག་ནི། verb
juk ni

භාවිතය

bhaāvaitaya

སྤྱོད་ནི / སྤྱོད་ཐབས / འཕྲིད་སྐོར་ཆུལ་ནི / ཐུག་ནི / འཇུག་ཐབས / ལགས་སྤྱོད / ལྷ་ལགས་ནི / ལག་སྤྱོད་འབད་ནི / ལག་ལེན་འཐབ་ནི / ལག་ལེན་འཐབ་ཐབས / བཤུགས་ཐབས / དབྱར་ནི / གཡོག་ལགས་ནི / ལག་ལེན་ལ / ཁ་ཏགས / ཁ་ཏགས་ཐབས / ལག་ལེན་ལ / ལག་ལེན་ལ / ལ / ཁ / ཁ / ཁ / ལ / ལ / ལ

བྱང་གཏམ noun
jung tam

මිථ්යාව

maithayaāva

བཙོས་མའི་སྦྱང་ / བཙོས་མའི་གཏམ / བྱང་གཏམ / ཚ་རྒྱས / གཏམ་རྒྱུ / དཔེར་ན་མིའི་བྱང་ཁུངས་དང་འཛིག་རྟེན་ཆགས་རྒྱལ་གྱི་ཚ་རྒྱས་ཆུ་ཏུ

ཕ་ར་ཕབ་ཌཱ་ཌ

parabaudadha

བཙོས་མའི་སྦྱང་ / བཙོས་མའི་གཏམ / བྱང་གཏམ / ཚ་རྒྱས / གཏམ་རྒྱུ / དཔེར་ན་མིའི་བྱང་ཁུངས་དང་འཛིག་རྟེན་ཆགས་རྒྱལ་གྱི་ཚ་རྒྱས་ཆུ་ཏུ

བྱང་བ noun
jungwa

උපපැන්න

upapaænana

བྱང་བ / སྐྱེ་བ / མི་རྒྱུད / ཐོན་པ

පෙනුම

paenauma

འབྱུང་རྒྱལ / བྱང་བ / སྣང་རྒྱལ / ཐོན་པ / མཚོང་རྒྱལ / བཟོ་ངན་ཁྱིལས

བྱང་རབས noun
jung rap

ඉතිහාසය

itaihaāsaya

འཕགས་པའི་ཚ་རྒྱས / ཆུལ་རབས / བྱང་རབས / ཚ་རྒྱས / ཁ་ལེགས་ཆུ / ལུགས / ཚ་རྒྱས / ཁ་ལེགས་ཀྱི / ཚ་ཁ / ཚ་ཁ / ཚ་ཁ / ཁ་ལེགས / ཁ་ལེགས / ཁ་ལེགས

རྗེམ *noun*
jem

ஹැඟීම

haæňgaīma

འཚར་སྣང་ / འཕགས་ཀ / གྲུབ་འཕགས / རྗེམ / རྗེམ་ཤུགས / སྐྱགས་འཕགས / ལས་འཕགས / ལང་སོལ / ནམ་སྨིན་ / སྣང་འཚར / སྣང་བ / ངལ་རངས / བར་ཞིང་ / རི་མོ་ཕྱུག / ཤུགས / ཤུལ / ཐོན་འཕགས / ཁྱེས་འཕགས / ཚོར་སྣང་ / ཚོར་བ / ཡིད་ཚེས

වැලි

vaælai

ཕྱེ་མའི་ཐང་ / ཕྱེ་ཐང་ / རྗེམ

ปนาต

panata

འབབ་ཐང་ / བཅའ་ཁྲིམས / ཏ་ཚུ་རང་ / ངང་ལེན / བདེན་པ / ཐོན་གར་འཕྲལ་ནི / ངང་པོ / ངང་པོ / ངང་པོར་ / འཕགས་ཀ / གྲུབ་འཕགས / བྱ་ལེན / བྱ་བ / ཕྱིང་ལས / རྗེམ / རྗེམ་ཤུགས / སྐྱགས་འཕགས / ལྷ / ལྷ་འབབ་ནི / ལྷ་ཐུ་འཕགས་ནི / ལྷ་གཡོག / ལས / ལས་འཕགས / ལང་སོལ / ལང་སོལ་རྒྱབ་ནི / ཐྲོག་བརྟན་རྩེ་ནི / ངམག་འཕགས / རྣམ་སྨིན་ / སྣང་འཚར / རྣམ་འགྱུར་སྟོན་ནི / ངེས་བདེན / ཤུགས / ཕོན་ / ཕོན་ཁང / ཁྱེས་ཁང

ปนาต

panata

འབབ་ཐང་ / བཅའ་ཁྲིམས / ཏ་ཚུ་རང་ / ངང་ལེན / བདེན་པ / ཐོན་གར་འཕྲལ་ནི / ངང་པོ / ངང་པོ / ངང་པོར་ / འཕགས་ཀ / གྲུབ་འཕགས / བྱ་ལེན / བྱ་བ / ཕྱིང་ལས / རྗེམ / རྗེམ་ཤུགས / སྐྱགས་འཕགས / ལྷ / ལྷ་འབབ་ནི / ལྷ་ཐུ་འཕགས་ནི / ལྷ་གཡོག / ལས / ལས་འཕགས / ལང་སོལ / ལང་སོལ་རྒྱབ་ནི / ཐྲོག་བརྟན་རྩེ་ནི / ངམག་འཕགས / རྣམ་སྨིན་ / སྣང་འཚར / རྣམ་འགྱུར་སྟོན་ནི / ངེས་བདེན / ཤུགས / ཕོན / ཕོན་ཁང

බලපෑම

balapaæma

བཅའ་ཁྲིམས / འཚར་སྣང་ / ཐྲོག་གར་འཕྲལ་ནི / འཕགས་ཀ / གྲུབ་འཕགས / བྱ་ལ / ཕྱིང་ལས / ཤུགས / ལྷ / ལྷ་འབབ་ནི / ལས / ལས་འཕགས / ལང་སོལ / ལང་སོལ་རྒྱབ་ནི / ཐྲོག་བརྟན་རྩེ་ནི / ངམ་ཁ / ངང་ལ / ངམ་ཁ / ངང་ལ / ངམ / ངང / ངམ / ངང / ངམ / ངང

སྒྲག་རྒྱ། *verb*

luk ni

ᱦᱚᱢᱩ

hamau

འགོ་བསྡུགས་རྒྱ། / ཉེད་རྒྱ། / ཐུ་ཚུ་བྱ། / ཐུག་རྒྱ། / གཅན་རྒྱ། / རྒྱ་ཁ་རྒྱ། / ཐྲོང་རྒྱ། / ཤེས་རྒྱ། / བཏུན་རྒྱ། / རྨོགས་རྒྱ། / མཚོང་རྒྱ། / འཚོབ་རྒྱ། / ཚོར་རྒྱ། / གཞི་ལུ་གཅན་རྒྱ། / གཞི་བསྡུགས་འབདཔ་རྒྱ། / གཞི་བསྡུགས་རྒྱ། / གཞི་རིར་བཞག་རྒྱ།

ཨེན་ནན་ཏཱ

enanata

ཉེང་ཐལ་བགས་རྒྱ། / ཕྱིན་རྒྱ། / ཕྱིན་པ / ཁབ་ཆུབ་རྒྱ། / ཐུག་རྒྱ། / ཐུགས་པ / ཐྲན་ཁབ་ཆུབ་པ / ཐྲན་ཁབ་བསྡུགས་རྒྱ། / ཐྲན་བསྡུགས / ནང་བགས་ཐྲན / དཏུལ་ཐུ་ཚུ / དཏུལ་ཐུ་ཚུ / བསྡུགས་རྒྱ། / བསྡུགས་པ

ཅོཡཱ

saeāyaā

ཕྱན་རྒྱ། / གཡོང་ཐུག / དགོ་རྒྱ། / འགོ་བསྡུགས་རྒྱ། / ཅཡ་ཐོར་ཆུབ་རྒྱ། / ཉེ་རྒྱ། / ཐུ་ཚུ་བྱ། / ཐུ་ཁ་རྒྱ། / ཐུག་ཁ་རྒྱ། / ཁ་ཕྱུང / ཁ་ཕྱད / ཆུ་ཅན་རྒྱ། / ཐྲོང་རྒྱ། / ཤེས་རྒྱ། / བཏུན་རྒྱ། / ཆོས་ཅན་རྒྱ། / ཚོར་རྒྱ། / ཤན་ཁ་ཁ / ཤན་ཁ / ཁ / ཤ / ཤ / ཤ

སྒོ་གཏད་རྩུག་པའི *adj*
lo té tsuk pé

વિશ્વસનીય

vaiśavasanaīya

ཚ་གནས་ཡོད་པའི / སྒོ་གཏད་རྩང་བའི / སྒོ་གཏད་རྩུག་པའི / སྒོ་གཏད་བཏུབ་པའི / འོས་ཆུས་ཡོད་པའི / ཡིད་ཆེས་རྩུག་པའི / ཡིད་བརྟན་རྩང་བའི

སྒོ་གཏད་རྩུགས་པ *adj*
lo té tsugsapa

યતાત્

yaṭata

གཡ་ནན / འགན་ལག་ནན / འགན་ལག་ཡོག་མི / འགན་ལག་ལག་འཕྲི་མི / མཐོ་ཕྱུར / ཕྱུ་ཆུན་འབད་པའི / སྒོ་གཏད་རྩུགས་པ / ལས་ཀ་ལེན་པ / ཐབས་མེད་ཁེས་ལྷོད / གཞན་དབང་འཇལ་བ

વગકાઈવયુતુ

vagakaivayautau

གཡ་ནན / འགན་ལག་ནན / འགན་ལག་ཡོག་མི / འགན་ལག་ལག་འཕྲི་མི / ཕྱུ་ཆུན་འབད་པའི / སྒོ་གཏད་རྩུགས་པ

ઘન

ghana

འགོར་ཆེ་བ / དེབ་སྐད / ངོད་ཅེལ་རི / རྟོག་རྩོག་རིལ་རི / ལྷོང་ལྷོང་ / ཀུར་ཏུགས / ཉིལ་ཐུམ / སྐ་པཀ་པ / ཀ་འཚམས་པའི / ཐ་མཐུན་པའི / སྨོད་མ་འཕེལ་པའི་སྐད / ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་ངོན / ལེགས་ཤོམ / སྒོ་གཏད་རྩུགས་པ / དམིགས་བསལ་མཐུན་པཁེས / ཉག་ཆུང་ / ཕོན་ཆེ་བ / རིག་པ་དམན་པ / ས་ཀྱག་པགས་པ / ཀུན་ནས / ལྷག་ལ་ཚད་ལྡན / གཏོས་ཆེ་བ / ཐུན་ནས / ལྷག་ལ་ཚད་ལྡན / ཀན་ཏན / ཀན་ཏན / ཀན་ཏན / ཀན་ཟོག ཨིན་ཆེས

སྒོ་གཏད་ཚོགས་པ *noun*
lo té tsok pa

વિશ્વાસનીય

vaiśavaāsaya

བཙོལ་ནི / འགན་ལག་བཀག་ནི / སྒོ་གཏད་ནི / སྒོ་གཏད་ཚོགས་པ / ཉམ་ངང་ལ་བདག་འཛིན / ཞལས་ཏོག་ཚོགས་པ

ભારયકાં

bhaārayaka

ཚོས་ལུགས / བཙོལ་ནི / ངན་བཅའ་ཐུལ་ནི / ངང་པ / འགན་ལག་བཀག་ནི / ཁས་བླངས་འབད་ནི / སྒོ་གཏད / སྒོ་གཏད་ནི / སྒོ་གཏད་ཚོགས་པ / མཆན་འགོར་ནི / ངེས་ཤེས / གསང་སྒོ / གསང་གཏམ / འཚོ་ངན་ལུལ་བདག་འཛིན / ཡིད་ཆེས / ཡིད་ཆེས་ནི / ཡིད་ཆོས་ནི / ཞལས་ཏོག་ཚོགས་པ

སྒོ་གཏད་རྩང་བའི *adj*
lo té rungwé

વિશ્વસનીય

vaiśavasanaīya

ཚ་གནས་ཡོད་པའི / སྒོ་གཏད་རྩང་བའི / སྒོ་གཏད་རྩུག་པའི / སྒོ་གཏད་བཏུབ་པའི / འོས་འབབ་ཡོད་པའི / ཡིད་ཆེས་རྩུག་པའི / ཡིད་བརྟན་རྩང་བའི

སྒོ་གཏད་པ *noun*
lo té sa

નાંગુરમ

naæṁgaurama

ཐུ་གཟིངས་ཀོ་མ / ཆུལ་གཏད་པ / སྒོ་གཏད་པ

ઍનકર

ænakara

ཐུ་གཟིངས་ཀོ་མ / ཆུལ་གཏད་པ / སྒོ་གཏད་པ

སྒོ་གསལ *noun*
lo sel

ડૈપ્તાયા

daīpataiya

སྒོ་གསལ / འོད་མཛད་པ / བཀྲག་མཛད་པ / བཀྲག་བདེ་བ

སྒོ་གསོ *noun*
lo so

સાંનસિલી

saænasailai

བག་ཕེབས / བདེ་ཚས / བདེ་ཁམས / ཐུམ་རོགས་འབད་མི / ཐུམ་རོགས་འབད་ནི / སྒོ་གསོ / སྒོ་གསོ་ནི / ཐུ་ཌན་བསལ་ནི / ཁམས་བཀྲད / སེམས་གསོ / སེམས་གསོ་འབད་མི / སེམས་གསོ་འབད་ནི / ཕྱུགས་གསོ

སྒོ་གསོ་ནི *verb*
lo so ni

સાંનસિલી

saænasailai

བག་ཕེབས / བདེ་ཚས / བདེ་ཁམས / ཐུམ་རོགས་འབད་མི / ཐུམ་རོགས་འབད་ནི / སྒོ་གསོ / སྒོ་གསོ་ནི / ཐུ་ཌན་བསལ་ནི / ཁམས་བཀྲད / སེམས་གསོ / སེམས་གསོ་འབད་མི / སེམས་གསོ་འབད་ནི / ཕྱུགས་གསོ

སྒྲོ་ལྡན *noun*
lo drö

પરાગ્નાવ

paragnaāva

འབྲོད་དབང་ / སྒོ་ལྡན / གསང་ཆུ / ཤེས་རབ / ཐུག་ལངས་དབང་ཚད / ངང་ཚད

སྒྲོ་ལྡས་ཀྱི *adj*
lo drö kyi

બુદ્ધિમય

baudadhaimaya

སྒོ་ལྡས་ཀྱི / སྒོ་ལྡས་བཟང་པོ / སྒོ་རིག་གི / སྒོ་བཟང་ / ཤེས་རབ་ཀྱི / ཤེས་ཡོན་ཅན

སྒྲོ་ལྡས་ཅན་པའི *adj*
lo drö men pé

અનુવણ

anauvaṇa

འཚོ་བ་འཚོ་ལྡན / འཚོ་བ་ལོང་ / འཕོ་ངན་ཐུགས་ལུ་ཞལ་བའི / ངལ་ཕོ་ཐ་ལྡན་མེད / ངལ་ཕ་ཐ་ལྡན / ཕ་ཐ་ལྡན / ལྷན་ཕ་ཐ / ཕ་ཐ་ལྡན / ཕ་ཐ་ལྡན / ལ་ཡ་ཚ་ཐ / ལ་ཡ / ལ་ཡ / ལ་ཡ / ལ་ཡ / ལ་ཡ ཨ་ཅ / ཨ་ཅ / ཨ་ཅ /

སྨོ་དམན་པ། *adj*

lo men pa

চামী

caāma

བཟླས་བཟླས། / ཆུ་ཐང་ / ཆུས་སྨོས་མེད་པའི / འཇམ་སྐམ / འཇམ་ཏོང་ཏོ / མཁས་པ་རང་མེན་པ / ངན্�་མའི / སྨོ་དམན་པ / ཁམ་ཚུང་ / ས་ཐང་ / ཐང་ / སྨོས་མ་ཆེ་བའི / གཞི་ཆུང་གི

সরল

sarala

བཟླས་བཟླས། / ཆུ་ཐང་ / ཆུས་སྨོས་མེད་པའི / འཇམ་པ / འཇམ་པའི་གནས་སྟངས / འཇམ་སྐམ / འཇམ་སྐམ / འཇམ་ཏོང་ཏོ / འཇམ་ཏོང་ཏོ་བཤོ་ནི / མཁས་པ་རང་མེན་པ / ངན্ས་མའི / སྨོ་དམན་པ / ཁམ་ཚུང་ / ཁམ་ཚུང་ / ས་ཐང་ / ཐང་ / སྨོས་མ་ཆེ་བའི / གཞི་ཆུང་གི

སྨོ་དོགས། *noun*

lo dok

অবিশ্বাসয

avaiśavaāsaya

དོགས་པ / དོགས་པ་བསལ་ནི / དོགས་པའི་སྨོ / སྨོ་དོགས / སྨོ་གཏད་མ་ཚུགས་པ / སྨོ་ཟེ་གཞིས / སོམ་ཉི / ཟེ་ཚོམ / ཡིད་ཚེས་མེད་པ / ཡིད་གཞིས / དོགས་པ

রক্ষিতয

rakaṣaitayae

བང་བཏབ / བང་བཏབ་ནི / ཅ་ལྟང་ / སྨོ་དོགས / བསགས་བཞག / བསྡུང་ནི / ཚད་བཏང་ / ཚད་གཟུང་ནི / གཟུང་ནི / གསོག་འཛིག་བསགས་ཆུབ

সැක

saæka

དོགས་པ / དོགས་པའི་སྨོ / སྨོ་དོགས / སྨོ་ཟེ་གཞིས / སོམ་ཉི / ཟེ་ཚོམ / ཡིད་གཞིས / ཏོགས་

সැকপිට

saækapaiṭa

དོགས་པ / དོགས་པའི་སྨོ / སྨོ་དོགས / སྨོ་ཟེ་གཞིས / སོམ་ཉི / ཟེ་ཚོམ / ཡིད་གཞིས / ཏོགས་

སྨོ་ཕམ *adj*

lo pam

অমিহিরি

amaihairai

གཤུག་ཁིག་ཁི / ཕྱིང་ཤུམ་ཤུམ / ཁག་ངུགས / ཁག་ངུགས / ཁ་ཁྱི་ཁ / ཁོང་ལེ་ས / སྨོ་ཕམ

তিতাত

taitata

གཤུག་ཁིག་ཁི / ཕྱིང་ཤུམ་ཤུམ / ཁག་ངུགས / ཁག་ངུགས / ཁ་ཁྱི་ཁ / ཁ་ཁྱི་ཁ / ཁོང་ལེ་ས / སྨོ་ཕམ

སྨོ་ཕམ་མི། *verb*

lo pam ni

কনগাএuব

kanagaāṭauva

ལྷུག་བལྟས / འགྱོད་པ་སྐྱེ་ནི / ཐུགས་བཤད་གནས་སྟངས / སྨོ་འགྱོད་སྐྱེ་ནི / སྨོ་ཕམ་ནི

སྨོ་བདེ་ཏོག་ཏོ། *adj*

lo dé tok to

আরক্ষিত

ārakaṣaita

བདེ་གྱང / ལྷོན་མེད་པ / སྨོ་བདེ་ཁག་པ / སྨོ་བདེ་ཏོག་ཏོ / སྨོ་གཏད་ཚུགས་པ / ངེས་བདེན / ངེས་གཏན / ངང་གནས / ཁངས་ཀྱི / ཁངས་ཀྱི / ཁ་ཁྱི / ཁ་ཁ / ཁ་ཁ / ཁ / ཁ /

སྒོ་རིག *noun*

lo rik

ཌཱཎུམ

daænauma

ཆ་བཞག་ནི་ / འཚར་སྣང་ / འདོད་པ་ / གོམས་འཇུས / གོ་བ / ཐུགས / ཆུས་ཤེས་ནི་ / ཅ་གོ་ནི་ / ཐུན / སྒོ་རིག / མིང་གཏམ་འཛིན་ནི་ / གནས་སྐབས / ངོས་འཛིན་ནི་ / མཚོ་ལྟགས / མཚོ་བསམ / བསམ་འཚར / བསམ་སྒྲོ / བསམ་ཆུས / ཤེས་ཀྱ / ཤེས་ནི་ / ཤེས་པ / ཐབས་ཤེས / ཕྱག་བསམ / དཔྱི་བ་ཕྱི་ནི་ / ཡོན་ཏན / སྒོ་རིག དོན་དག དམིགས་དོན

ཨ་ཌ་ཧ་ས

adahasa

འཚར་སྣང་ / འདོད་པ་ / གོ་བ / ཐུགས / ཆུས / སྒོ་རིག / གནས་སྐབས / མཚོ་ལྟགས / མཚོ་བསམ / བསམ་འཚར / བསམ་སྒྲོ / ཤེས་པ / ཐབས་ཤེས / ཕྱག་བསམ / སྒོ་རིག དོན་དག དམིགས་དོན

སྒོ་རིག་ཅེན *adj*

lo rik chen

ཌཱི་ཏཱི་མཏཱ

daītataimata

ཆ་ཅོ་རེ / ཆང་དང་པ / མཆོག་ཏུ་ཐུར་པ / ཆུང་ཀུ / མདངས་ཅན / དཀར་འཛོས་འཛོས / བསྡུས་བསྡུས / དཀའ་ཉམས་ཅན / དཀའ་ཏོག་ཏོ / ཉིང་ས་ས་ཐེ / འཇམ་ས / འཇམ་ཏོང་ཏོ / ཕྲིད་ཤེད་ / དཀར་མདངས་ཅན / བཀྲག་ཚ་ཏན་ / ཐུག་པོ / ལེགས་ཧོམ / ཐོ་ཐོག་ཅན / ཐོ་རིག་ཅན / མེ / མེ་བོད / ཉམས་དཀའ་བའི / གཉིད་ཐུམ་ཅིག / ཀུང་ས / བོད / བོད་ཚམ་ཆེ / བོད་མདངས / བོད་ཤར་བ / རིག་པ་ཚ་རྒྱགས / གསལ་རི་རེ / གསལ་ཏོ་ཏོ / གསལ་ཏོ་ཏོ་ཐེ / ཚ

མོཊ̣ཡེ

maeāḷaya

ཐུགས / ཐོ་རིག་ཅན / རིག་པ / རིག་པ་ཅན / ཏན་གཏད / མཁྱེན་ཐུ་ཅན / ས་ལེགས

ཀཔཊཱི

kapaṭai

བབ་བཏོད་ཁོག་ཁོ / ཐུང་དགས / ངོད་རིལ་རེ / མཚུ་བདེ་དགས / མཚོག་ཁམ་དགས / མཚོག་ཁམ་པར / ཉིང་ས་ས / ཐོ་རིག་ཅན / རིག་པ་ཅན / ཀྱེད་ཀྱི / ཀྱེད་ཀྱི་ཕྱེ་ཕོག་ཚུགས་པའི་བམ་ཕྲ་ཏུ / གཡོ་ཐུ་ཅན / གཞི་བཏོད་ཁོག

ཌཱུ་ཌཱི̣་ཛཱ

baudadhaimata

ཐུང་དགས / མཚུ་ཐོ་ཅན / མཁས་པའི་ཐོ་ཕོས / ཐོ་རིག་ཅན / ཐོ་བཟང་ / ཐོ་ཁ ི ག་ཕ ི་རིམ་ལྟགས་ཕྲ་ཏུ / རིག་ཕན / རིག་པ་ཅན / རིག་པ་ཐོ་ཕ ི / ཤེས་རབ་ངང་ཕན་པ / ཀྱེད་ཐེ

ཨ་ན ི ཥ

manasa

ངན་གཏད / མཁྱེན་ཐུ་ཅན / ཐུགས / ཐོ་རིག་ཅན / རིག་པ / རིག་པ་ཅན / ས་ལེགས

ནཱ་ཎ ི ཝ་ཏ ི

naæṇavata

ཐུང་དགས / ངན་ཤེས་ཅན / མཚུ་ཐོ་ཅན / ཅ་ཀོ་བའི / མཁས་པའི་ཐོ་ཕོས / ཐོ་རིག་ཅན / ཐོ་བཟང་ / ཐོ་ཁ ི ག་ཕ ི་རིམ་ལྟགས་ཕྲ་ཏུ / རིག་ཕན / རིག་པ་ཅན / རིག་པ་ཐོ་ཕ ི / ཤེས་རབ་ངང་ཕན་པ / ཀྱེད་ཐེ

ཨཱ་ལཻ་ཀ

ālaeāka

ཆང་ངང་པ / མཆོག་ཏུ་ཐུར་པ / མདངས་ཅན / དཀའ་ཉམས་ཅན / དཀར་མདངས་ཅན / བཀྲག་ཚ་ཏན / ལེགས་ཧོམ / ཐོ་ཐོག་ཅན / ཐོ་རིག་ཅན / ཉམ་པོ / ལེགས་ཧོམ / ཐོ་ཐོ་ཅ / ཐ་ཅ / ཐ་ཅ / ཐ་ཅ / ཐ / ཐ / ཐ

བློན་པོ། *noun*
lön po

amaātaya

æmatai

ལྷོས་གཏང་མི། *verb*
lö tang ni

paūjaāva

ལྷོས་པོག་མི། *verb*
lö pok ni

nasaā

ཨ *noun*
ma

śaraīraya

མ་ཁུགས། *adj*
ma khugpa

naeāmaeraū

མ་གཏོགས་མི། *noun*
ma tok mi

haæra

མ་གོམ། *noun*
ma gowa

aparakaṭa

āganatauka

naeādananaā

མ་གླིང་ *noun*
ma ling

mahadavaīpaya

མ་ངེས་པའི། *adj*
ma ngé pé

paratayasatha

paratayaāsathataā

མ་ཆོགས། *adj*
ma chogpa

tahanama

མ་ཉི་བཟུམ *verb*
ma ni zum

kaiyanana

མ་དགའ་བའི། *adj*
ma gawé

nairaya

avaāsanaāvanata

མ་དགའཆ *noun*
ma gawa

vaairaya

མ་དགོ་པའི། *adj*
ma go pé

anavaśaya

མ་དངུལ། *noun*
ma ngül

maūlaya

མ་དངུལ་བྱིན་ནི། *verb*
ma ngül jin ni

maudala

maūlaya

མ་དེས། *noun*
ma pé

ādaraśa

raṭaāva

naiyaædai

མ་ནོར་བ *adj*
ma norwa

naeāvaradaina

མ་པོག་པའི། *adj*
ma pok pé

avaāsanaāvanata

མ་ལྕང་བ *noun*
ma trang ba

ayaukataiya

མ་ལྕང་བའི། *adj*
ma trang bé

asaādhaāraṇa

མ་བཅོས་པའི། *adj*
ma chö pé

savabhaāvaika

མ་བཏུབས་སྦོམ *adj*
ma tubpa bom

baiyakarau

baihaisaunau

darauṇau

མ་བདེ་ལྡ *adj*
ma dewa

ayahapata

naraka

raeāgaātaura

savautatau

མ་བཙི་བར *prep*
ma tsiwar

haæra

མ་བསྐམས་པའི། adj

ma kam pé

ᨾᨡᨿᨿ

mauḍaiya

ཆར་རྒྱ་འབོལ་བའི / སྦྱོང་ལམ་འཇམ་དུཊས་པའི་ངོན / རྒྱ་ནང་སྦར་སྦར་ལམ / རྒྱ་ནང་སྦར་ནི / ཆོན་ཆ / ཆོན་མ་བཅོ་ནི / མ་བསྐམས་པའི / གནམ་གཤིས་ཀྱི / ཁ་ཤིས་སྦྱོང་ཡུ་བའི

ᨾᨿᨾᨿᨿ

taeta

སྒང་ཕེབས་ཕེབས་པ / ཆར་རྒྱ་འབོལ་བའི / སྦྱོང་ལམ་འཇམ་དུཊས་པའི་ངོན / རྒྱ་ནང་སྦར་སྦར་ཆ / ཆོན་ཁ / ཆོན་ཆ / མ་བསྐམས་པའི / སྒྲུག་ཟིལ་ཆགས་ཆགས་པ / ཁནམ་གཤིས་ཀྱི / ཁ་ཤིས་སྦྱོང་ཡུ་བའི

མ་ཐྱིན་པ་ལེན་པ། noun

ma jin pa len pa

ᨾᨿᨾᨿᨿᨾᨿᨾᨿᨿᨾᨿᨾᨿᨿ

མ་འདྲ་ཁ noun

ma drawa

පිටත්

paiṭata

འགོ་བསྟོད / འགོ་བསྟན་གས་ནི / འགྱོ་ནི / ཏོན་ལོང་འབད་ནི / མ་འདྲ་ཁ / ཐ་བད / ཐོན་བསྟོད

විහිලු

vaihailau

དགོངས་ཐ་སི་སི / མ་འདྲ་ཁ / མ་འདྲ་བའི / མ་རྩང་བའི / ཁོས་འབབ་མེད་པའི

පෞද්ගලික

paeḷdagalaika

སྒེར་དོན་གྱི / ལག་རལ / སྤྱོན་བརྗོད་ཀྱི / ལས་གཡོགས / མ་འདྲ་ཁ / མི་ཅ / རང་དོན་གྱི / རང་ཉིད་ཀྱི / རང་སོ / སོ་སོ / དཔྱག་པ

පුද්ගලික

paudagalaika

སྒེར་ཀྱི / མ་འདྲ་ཁ / མི་ཅ / རང་གི / རང་སོ / གསང་བའི / སོ་སོ

උත්පරාසය

utaparaāsaya

ཕྱི་འགྱར་བློ་བ / ཏ་ལས་པའི / སྐོར་གཏམ / མ་འདྲ་ཁ / གནས་ལྟར་བཟུམ / ཏམ་སི་སི

පුද්ගල

paudagala

མ་འདྲ་ཁ / མི་ཅ / རང་སོ / སོ་སོ

පිටත්වීම

paiṭatavaīma

འགོ་བསྟོད / འགོ་བསྟན་གས་ནི / འགྱོ་ནི / ཏོན་ལོང་འབད་ནི / མ་འདྲ་ཁ / ཐ་བད / ཐོན་བསྟོད

མ་འཚོས adj

ma tsopa

කලාතුරකින්

kalaātaurakaina

དུས་རྒྱན་མེད་པའི / ཚེལ་ཤུགས་ཞུང་བའི / བཏུ་ལམ / བཏུ་ལམ་རེ / སྨན་ས་སྨན་ས་རེ / དགོན་ངུགས / དགོན་ངུགས་ཕྲེ / མ་འཚོས / ཞུང་ངུགས / ཞུང་ཞུང་ཕྲེ / རེ་ཁིག་སྨན་ས / ཤ་ཕ་ཤུ / འཚོ་རྒྱང་ཕ་ཤུ / འཚོ་ཕྲེ་མ་བཙོས

දුර්ලභ

dauralabha

དུས་རྒྱན་མེད་པའི / ཚེལ་ཤུགས་ཞུང་བའི / དགོན་ངུགས / མ་འཚོས / ཞུང་ངུགས / ཤ་ཕ་ཤུ / འཚོ་རྒྱང་ཕ་ཤུ / འཚོ་ཕྲེ་མ་བཙོས

མ་འཛོ་བ adj

ma dzöl ba

අයිතිය

ayaitaiya

བ་ཕྱོ་རང་ / བདག་ངང་ / བདེན / བདེན་པ / ངང་པོ / ངང་པོ / ངང་པོར་ / འཛོ་ལ་མེད / ཐུ་ཚོར / ཁྱད་ཚོས / ཁྱད་རྒྱམ / སྤྱོན་མེད / མ་འཛོ་ལ་བ / ངེས་བདེན / ཏན་ཏན / ཐོབ་ངང་ / ཀྱེགས་ཀྱི / ཁྲིམས / ཁྲིམས་ལུགས / ཁྲིམས་མཐུན / འཁྱལ་མེད / གཡས་ཕྱོགས་ཀྱི / གཞིས་བང་

නොවරදින

naeāvaradaina

འཛོ་ལ་མེད / མ་འཛོ་ལ་བ / མ་ནོར་བ / མ་འཁྱལ་བ / འཁྱལ་མེད / འཚུལ་ཁོར་མེད་པའི / འཚུས་ཁོར་མེད

නිවැරදි

naivaæradai

འབབ་ཞེག / བར་ཚད་མེད་པའི / ཅིག་རང་ / བཙོ་ལ / བཙོ་ལ་རྒྱབ་རྟེ / དཀྱོ / དཀྱོ་རང་ / དཀལ་དཔྱད་ཀྱབ་རྟེ / དཀལ་བཙོས / དཀལ་བཙོས་འབད་ནི / བདེ་ཏོག་ཏུ / བདེན / བདེན་པ / འདི་རང་ / ངག་ནི / ངང་པོ / ངང་པོ / ངང་པོར་ / འཛོ་ལ་མེད / ཐུན་ཚད་མེད་པའི / ཐུན་བཙོས / ཉིང་ལང་ས / འཚམ་ཏོང་ཏུ / དཀའ་ངལ་བསལ་ནི / སྤྱོན་མེད / སྤྱོན་བསལ་ནི / ལངམ / ལེགས་བཙོས་འབད་ནི / མ་འཛོ་ལ་བ / དམིགས་བསལ་དུས་ཚོར / ངེས་བདེན / ངེས་གཏན / ངང་ཕོར / ཚར་ལ་ཚོས / ཚད་རེ་ཁ་རེ / ཚད་རེ་ཁ་རེ་རང་ / ཏན་ཏན / ཏན་ཏན་རང་ / ཐོབ་ངང་ / ཀྱེགས་ཀྱི / ཀྱེགས་ཀྱི་ཁར / ཀྱེགས་ཀྱི་རང་ / ཁྲིམས་མཐུན / འཁྱལ་མེད / གཡས་ཕྱོགས་ཀྱི

མ་འཛོ་ལ་བའི adj

ma dzöl bé

පිරිසිදු

pairaisaidau

འཕྱག་ནི / ངང་པོ / ཉིང་ས་ས / འཁྱོ་ནི / སྤྱོན་མེད་ཀ / མ་འཛོ་ལ་བའི / མཁན་ཏོག་ཏུ / ཀྱེགས་ཀྱི / གསང་ཏོག་ཏུ / ཡང་ངག་ཚུལ་མཐུན

མ་འདོར་པ noun

ma ong pa

අනාගත

anaāgata

འཕྱང་འགྲུར་ཀྱི་དུས / མ་འདོར་པ

හෙට

haeṭa

མ་འདོར་པ / ནང་ས་ / ནང་ས་པར

མ་རབས noun

ma rap

යක්ෂයා

yakaṣayaā

གདོན / འདྲ / བདུད / མ་རབས / མི་ངན / ཕལ་ཆེགས་ནང་སྐལ་ལྡན་ཡོངས་མི་ གཙེས་མིང་ཕྲེ་སྐལ་པའི་ངོན / ཐང་མ་ཚད་པར་འབད་མི / བཏུ་མ་ཤིས / སྨོ་བ་ལྷོས་སྐྱེད་མི / སྨོ་བ་ཅན / ཟ་འདྲ

යක්ෂයාගේ

yakaṣayaāgae

གདོན / འདྲ / བདུད / མ་རབས / མི་ངན / ཕལ་ཆེགས་ནང་སྐལ་ལྡན་ཡོངས་མི་ གཙེས་མིང་ཕྲེ་སྐལ་པའི་ངོན / ཐང་མ་ཚད་པར་འབད་མི / བཏུ་མ་ཤིས / སྨོ་བ་ལྷོས་སྐྱེད་མི / སྨོ་བ་ཅན / ཟ་འདྲ

མ་རབས་ཀྱི adj

ma rap kyi

දුරාචාරය

dauraācaāraya

བག་མེད་ཀྱི / འཆལ་སྤྱོད་ཀྱི / མ་རབས་ཀྱི / མ་རྩང་བའི / ངན་པའི / ཚུལ་འཆལ་ཀྱི / ཚུལ་མིན་ཀྱི

མ་རུང་བའི adj

ma rungwé

විහිලු

vaihailau

དགོངས་ཐ་སི་སི / མ་འདྲ་ཁ / མ་འདྲ་བའི / མ་རྩང་བའི / འཁོར་འབབ་མེད་པའི

ගර්රාමය

garaāmaya

སྤྱོད་ངན་ཀྱི / མ་རྩང་བའི / མི་འཚེ་བའི / ཏམ་སི་སི / ཚུལ་མིན་ཀྱི / ཁུབ་སྤྱོད་ཀྱི / ཞིབ་ཏོག་ཏུ་མེད་པའི

མ་རུང་བའི adj

ma rung pé

අයහපත්

ayahapata

ལྷོག་པའི / གཙོ་ནི / འཛེ / ཐུགས་ཐུགས / ཐུན་ཆ / མ་བདེན / མ་རྩང་བ་པའི / མི་ངག་པའི / ནུ་བ / ནུ་བའི / ངན་པ / ངན་པའི / གཙོ་ངན་འཛིན / གཙོ་ངན་པའི / གཙོ་ཆེ / ཁྱང་བ / ཁྱང་བའི / ཁོས་འབབ་མེད་པ / ཚོགས་ཚན / ཟོགས

නරක

naraka

ལྷོག་པའི / ཐུགས་ཐུགས / ཐུན་ཆ / མ་བདེན / མ་རྩང་བ་པའི / མི་ངག་པའི / ནུ་བ / ནུ་བའི / ངན་པ / ངན་པའི / གཙོ་ངན་པ / ཁྱང་ཆ / ཁྱང་བ / ཁོས་འབབ་མེད་པ / ཚོགས་ཚན / ཟོགས

රෝගාතුර

raeāgaātaura

ལྷོག་པའི / གཙོ་ནི / འཛེ / ཐུགས་ཐུགས / ཐུན་ཆ / མ་བདེན / མ་རྩང་བ་པའི / མི་ངག་པའི / ནུ་བ / ནུ་བའི / ངན་པ / ངན་པའི / གཙོ་ངན་འཛིན / གཙོ་ངན་པའི / གཙོ་ཆེ / ཁྱང་བ / ཁྱང་བའི / ཁོས་འབབ་མེད་པ / ཚོགས་ཚན / ཟོགས

දුරාචාරය

dauraācaāraya

བག་མེད་ཀྱི / འཆལ་སྤྱོད་ཀྱི / མ་རབས་ཀྱི / མ་རྩང་བ་པའི / ངན་པའི / ཚུལ་འཆལ་ཀྱི / ཚུལ་མིན་ཀྱི

සවුතාතු

savautatau

ལྷོག་པའི / གཙོ་ནི / འཛེ / ཐུགས་ཐུགས / ཐུན་ཆ / མ་བདེན / མ་རྩང་བ་པའི / མི་ངག་པའི / ནུ་བ / ནུ་བའི / ངན་པ / ངན་པའི / གཙོ་ངན་འཛིན / གཙོ་ངན་པའི / གཙོ་ཆེ / ཁྱང་བ / ཁྱང་བའི / ཁོས་འབབ་མེད་པ / ཚོགས་ཚན / ཟོགས

མ་རྩ noun

ma tsa

කැපිටල්

kaæpaiṭala

བདོག་གཏད / ཆུལ་ས་ཕྲེ་བ / ཀ་ཆེན་མཁྱ་ཏོ / མ་རྩ

පාරාග්ධන

paraāgadhana

བདོག་གཏད / ཆུལ་ས་ཕྲེ་བ / ཀ་ཆེན་མཁྱ་ཏོ / མ་རྩ

མ་རྩ་བཏུགས་ནི verb

ma tsa tsuk ni

ආයෝජනය

*āyaeājanaya

དུས་ཚོད་ཕྱུག / ཉིན་ནི / མ་རྩ་བཏུགས་ནི / ཏི་ཏུ་བཏུགས་ནི / ཟང་འགྲོ་གཏང་ནི

མ་རྩ་བཏུགས་མི noun

ma tsa tsuk mi

ආයෝජකයා

āyaeājakayaā

མ་རྩ་རྩ་སྟོང་ noun

ma tsa tsa tong

බංකොලොත්

baṁkaeālaeāta

མ་རྩའི་རིང་ལུགས noun

ma tsé ring luk

ධනවාදය

dhanavaādaya

ཐུན་དབང་རིང་ལུགས / མ་ཐུའི་རིང་ལུགས

མ་རྫོགས adj

ma dzogsapa

අසම්පූර්ණ

asamapaūraṇa

ཆ་མ་ཚང / མཇུག་མ་བསྡུས / མ་རྫོགས / མ་ཚང

མ་ལང་བར། *adv*

ma langwar

কেতি

kaeṭai

ཨ་ཙི་ཅིག་ཟླ། / ཚུང་ཀུ / ཚུང་ཀུ་བཟོ་ནི་/ དོན་ཚུང་གི / ཟླ་གཉིས་དམའ་བ / བསྡུས་བསྡུས / བསྡུས་པའི / བསྡུས་ཚོག / དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ / དུམ་ཀྱ་ཅིག་ཟླ / གཡ་མི་ཆེ་བའི / གཡ་གནད་ཆུང་ཀུའི / གཡ་གནད་ཆུང་བའི / དགོན་དགོས / དགོན་ཏེ / མ་ལངམ / མ་ལང་བར / མར་ཕན་ནི / ཉང་ཉང / ཉང་ལུ་ཅིག་ཟླ / ཉང་བ / ཐག་ཐུང་ཀུ / ཨཕོ་ཚད་ཐུང་ཀུ / ཐུ་བ / ཐ་ཚུང་བའི / ཚབས་ཆུང་གི / ཐུང་ཀུ / དབྱགས་མ་ལངམ /

નોવેદ્દગત્

naeāvaædagata

ཨ་ཙི་ཅིག་ཟླ། / ཚུང་ཀུ / དོན་ཚུང་གི / དོན་མེད / ཟླ་གཉིས་དམའ་བ / བསྡུས་བསྡུས / བསྡུས་པའི / བསྡུས་ཚོག / དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ / དུམ་ཀྱ་ཅིག་ཟླ / གཡ་མི་ཆེ་བའི / གཡ་གནད་ཆུང་ཀུའི / གཡ་གནད་ཆུང་བའི / ཁྱབས་མེད / དགོན་ཏེ / མ་ལངམ / མ་ལང་བར / ཉང་ཉང / ཉང་ལུ་ཅིག་ཟླ / ཉང་བ / ཅིམས་ཆུང / ཐག་ཐུང་ཀུ / ཨཕོ་ཚད་ཐུང་ཀུ / ཐུ་བ / ཐ་ཚུང་བའི / ཚབས་ཆུང་གི / ཐུང་ཀུ / དབྱགས་མ་ལངམ / དབྱགས་ཐག་ཐུང་ཀུ / བསྡུས་ཚོག ངན་ཅས

ཨ་ཌཱུ

aḍau

འཕྲི་ནི / ཚུང་ཀུ / ཚུང་ཀུ་ཅིག / ཚུང་ཀུ་བཟོ་ནི / ཟླ་གཉིས་དམའ་བ / བསྡུས་བསྡུས / བསྡུས་པའི / བསྡུས་ཚོག / དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ / དུམ་ཀྱ / གཡ་གནད་ཆུང་ཀུའི / དགོན་དགོས / དགོན་ཏེ / མ་ལངམ / མ་ལང་བར / མར་ཕན་ཆུད་ནི / མར་ཕན་ནི / དམའ་བ / དམའ་བའི / ཉང་ལུ / ཉང་ལུ་ཅིག / ཉང་ལུ་བཟོ་ནི / ཉང་བ / ཐག་ཐུང་ཀུ / ཨཕོ་ཚད་ཐུང་ཀུ / ཐུ་མེདས / ཚབས་ཆུང་གི / ཐུང་ཀུ / དབྱགས་མ་ལངམ / དབྱགས་ཐག་ཐུང་ཀུ / ཚུང་ཀུ་ཅིག ཐུ་མེད /

ཐུ་ལཱུ

sauḷau

ཨ་ཙི་ཅིག་ཟླ། / ཚུང་ཀུ / ཟླ་གཉིས་དམའ་བ / བསྡུས་བསྡུས / བསྡུས་པའི / བསྡུས་ཚོག / དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ / དུམ་ཀྱ་ཅིག་ཟླ / གཡ་མི་ཆེ་བའི / གཡ་གནད་ཆུང་ཀུའི / གཡ་གནད་ཆུང་བའི / དགོན་དགོས / དགོན་ཏེ / མ་ལངམ / མ་ལང་བར / ཉང་ཉང / ཉང་ལུ་ཅིག་ཟླ / ཉང་བ / ཐག་ཐུང་ཀུ / ཨཕོ་ཚད་ཐུང་ཀུ / ཐ་ཚུང་ཀུ / ཚབས་ཆུང་གི / ཐུ་ལཱུ / ཐ་ཚུང / ཐ་ཚུ / ཐ་ཚ / ཐ / ཐ / ཐ

མཁའ་སྐྱོང་པ། *noun*

kha kyö pa

ගගනගාමී

gaganagaāmaī

མཁའ་འགྲུལ་པ། / མཁའ་སྐྱོང་པ།

མཁར། *noun*

khar

කොටුව

kaeāṭauva

གྲུ་སྐོར། / ལྷགས་སྐོམ། / སྐྱེས། / སྐྱེས་ནང་བསྡ�sqquo;ལ་ཁ། / ཀ། / མཚོ་གླིང་བཙན་ཁ། / ཐོང་། / ལྷམ། / ཀྱང་ཁོག / ཀ། / ཁ་ལ་ལག་ཅན། / ཀ་ཐང་ཁོག ལྷོམ

කාසල්

kaāsala

ཐོང་ / མཁར / བཙན་ཐོང་ / བཙན་མཁར

බලකොටුව

balakaeāṭauva

ཐོང་ / མཁར

མཁལ་རྡོ། *noun*

khel do

ගල්

gala

རྡོ / ཕྲེད་རྡོ / མཁལ་རྡོ / རེན་ཆེན་རྡོ / ཕྲེད་ཀྱི་འཇལ་ཚད་ཅིག ཀ་ཏེ་ ༧་ཁ / ཕྲེད་ཀྱི་འཇལ་ཚད་ཅིག ཀ་ཏེ་ ༧་ལྷག ཕྲེད

མཁལ་རྡོག་ མཁལ་མ། *noun*

khel dok khel ma

වකුගඩු

vakaugaḍau

མཁས་དབང་ *noun*

khé wang

ඩොක්ටර්

ḍaeākaṭara

ཆེས་མཚོའི་ཤེས་ཡོན་ཀྱི་གོ་གནས / ཏོག་ཏར / དྲུང་འཚོ / མཁས་དབང་ / ལྷན་པ

මහාචාර්ය

mahaācaāraya

ཆེས་མཚོའི་ཤེས་ཡོན་ཀྱི་གོ་གནས / ཏོག་ཏར / དྲུང་འཚོ / མཁས་དབང་ / ལྷན་པ

མཁས་པ། *noun*

khé pa

විශේෂඥ

vaiśaeṣagna

མཁས་པ་རང་མིན་པ། *adj*

khé pa rang min pa

චාම්

caāma

བལྟས་བལྟས / ཀུ་ཐང་ / ཀུས་སྟོས་མེད་པའི / འཇམ་ལམ / འཇམ་ཏོང་ཏོ / མཁས་པ་རང་མིན་པ / དགྱེས་མའི / བློ་དམན་པ / ཉམ་ཆུང་ / ས་ཐང་ / ཐང་ / སྟོས་མ་ཆེ་བའི / གཞི་ཀུང་གི

සරල

sarala

བལྟས་བལྟས / ཀུ་ཐང་ / ཀུས་སྟོས་མེད་པའི / འཇམ་པ / འཇམ་པའི་གནས་སྐད་པ / འཇམ་ལམ / འཇམ་ལམ / འཇམ་ཏོང་ཏོ / འཇམ་ཏོང་ཏོ་བཙོ་ཅེ / མཁས་པ་རང་མིན་པ / དགྱེས་མའི / ཐང་ཁམན་པ / ཉམ་ཆུང་ / ཉམ་ཆུང་ / ས་ཐང་ / ཐང་ / ཐང་ / ཐང / ཐང / ཐ / ཐ / ཐ

མགོ་མངག noun
kho ngak

අනුක්‍රමය

anaukramaya

སྒྲོག / གོ་རིམ / གོ་རིམ་བསྒྲིག་ནི / རྒྱན་རིམ / བཀའ་ / བཀའ་རྒྱ / བཀའ་རྒྱ་གནང་ནི / བཀའ་གནང་ནི / མགོ་མངག / བགོད་རྒྱ / མངག་ཆ / རིམ་པ / ཚུལ་ལྡན

සාමය

saāmaya

བར་ལེ / བར་འཕྲས / བར་ཟས / སྒྲོག / གོ་རིམ / གོ་རིམ་བསྒྲིག་ནི / བཀའ / བཀའ་རྒྱ / བཀའ་རྒྱ་གནང་ནི / བཀའ་གནང་ནི / མགོ་མངག / ཁུ་སིམ་སི / བགོད་རྒྱ / བགོད་རྒྱ་ཕྱིན་ནི / སྒྲིང་ཁམས / དཔག་ལྷ / མངག་ཆ / ཤེས་ཡོན / མཚོང་གསལ་ལེ་ཅན / འཕགས་ལྡན / ཚུལ་ལྡན / དབང་ཕྱུར / དབང་ཚད་ཡོད་ནི / ཞི་བར

බසාර්

basaāra

མགོ་མངག / ཁྲོམ / ཚོང་བསྒྲགས་འབད་ནི / ཚོང་དངུལ / ཚོང་ལམ

අනුපිළිවෙල

anaupaiḷaivaela

སྒྲོག / གོ་རིམ / གོ་རིམ་བསྒྲིག་ནི / རྒྱན་རིམ / བཀའ / བཀའ་རྒྱ / བཀའ་རྒྱ་གནང་ནི / བཀའ་གནང་ནི / མགོ་མངག / བགོད་རྒྱ / མངག་ཆ / རིམ་པ / ཚུལ་ལྡན

མགོ་མེད adj
kho mé

අනවශ්‍ය

anavaśaya

དོན་མེད་ཀྱི / མགོ་མེད / མ་དགོ་པའི

མགོ་འདོད noun
kho dö

අවශ්‍ය

avaśaya

འདོད་ཆགས / འདོད་ཆགས་པོང་ནི / འདོད་པ / འདོད་པའི་དོན / འདོད་ཤུགས / འཇི་ནི / དགོས་མགོ / དགོ་ནི / དགོས་འདོད / ཁ་ཆེམས / མགོ་འདོད / མགོ་འདོད་བསྒྲུབ་ནི / ཐོབ་འདོད་བསྒྲུབ་ནི / མེད་ཐབས་མེདཔ / ངེས་མགོ / ཉེར་མགོ / སྙིང་སྟོབས / རེ་ཆེ / རེ་ཆེ་བསྒྲུབ་ནི / རེ་འདོད / རེ་འདུན / རེ་བ / རེ་གཤེ་དོན / སེམས་ཤུགས / བཟཱུ་བཞག་ཡི་ཀུ / གསོལ་འདེབས / གསོལ་ལྷ་བཏབ་ནི / ཡིད་སྟོན / ཞུ་ནི / ཞུ་བ / ཞུ་བ་ཕྱལ་ནི

අවශ්‍යතාව

avaśayataāva

འདོད་ཆགས / འདོད་ཆགས་པོང་ནི / འདོད་པ / འདོད་པའི་དོན / འཇི་ནི / དགོས་མགོ / དགོ་ནི / དགོས་འདོད / མགོ་འདོད / མགོ་འདོད་བསྒྲུབ་ནི / ཐོབ་ཐབས་མེདཔ / ངེས་མགོ / ཉེར་མགོ / རེ་ཆེ / རེ་ཆེ་བསྒྲུབ་ནི / རེ་བ / རེ་གཤེ་དོན / གསོལ་འདེབས / གསོལ་ལྷ་བཏབ་ནི / ཡིད་སྟོན / ཞུ་ནི / ཞུ་བ / ཞུ་བ་ཕྱལ་ནི

අහන්න

ahanana

འདོད་ཆགས / འདོད་ཆགས་པོང་ནི / འདོད་པ / འདོད་པའི་དོན / དོགས་པ / དོགས་པ་བགོད་ནི / འཇི་ནི / འཇི་ཟད་ཆུབ་ནི / ཏི་བ་དཔྱད་ནི / དཔྱད་པ / དགོས་པ / ཆུབ་ནི / དགོས་བཟོད / དགོ་ནི / དགོས་འདོད / མགོ་འདོད / མགོ་འདོད་བསྒྲུབ་ནི / མགོ་བགོད / ཐོབ་པར་ལྡན་ནི / ཐོབ་འདོད་བསྒྲུབ་ནི / གནད་དོན / རེ་ཆེ / རེ་ཆེ་བསྒྲུབ་ནི / རེ་བ / རེ་བའི་དོན / སེམས་པར་འཁྱོལ་ནི / སེམས་དཔའ་བསྟན་ནི / གསོལ་འདེབས / གསོལ་ལྷ་བཏབ་ནི / ཕེ་ཚོམ / ཡིད་

མགོ་ལངས་ནི verb
kho trö bé ni

සැපයුම

saæpayauma

ཆ་ཀྱེན་ཕྱིན་ནི / མགོ་ཆས / མགོ་སྟོང་འབད་ནི / བཀྲམ་སྒྲིལ་འབད་ནི

མགོ་སྟོང་འབད་མི noun
kho trö bé mi

සැපයුම්කරු

saæpayaumakarau

མགོ་ཆས་སྟོང་མི / མགོ་སྟོང་འབད་མི

ཤུགས་ཅན་ noun
khyen gya chen

මොළයේ

maeāḷayae

ཟླུངས / ཟླ་རིག་ཅན / རིག་པ / རིག་པ་ཅན / ངན་གཏུང / ཤུགས་ཅན་ / ཤེས་ས

මනස

manasa

ངན་གཏུང / ཤུགས་ཅན་ / ཟླུངས / ཟླ་རིག་ཅན / རིག་པ / རིག་པ་ཅན / ཤེས་ས

མགར་ཁ noun
garwa

කම්මල්කරු

kamamalakarau

མགུ་ཏོ noun
gu to

හිස

haisa

ཐྭ་ཁྲལ / མགོ / འགོ་འཛིན / མགུ་ཏོ / ཁྲིས་ཁ / ཀ / ཀ་ཅཱི / ལུ་ཕྱིན་ནི / ཟླུངས / ཐོབ་གོང་ཨ / གསོ་འཛིན / གསོ་ལོ / ངན / ངན་འཛིན / གཡོག་ཐོན་ནི / ཐྭ་ཏོག ཟེ

མགུ་ན་པ་ཏ adj
gu na pa tra

සංකීර්ණ

saṁkaīraṇa

མཚོ་ཀྱོག་དགས / མགུ་ན་པ་ཏ / མགུ་འཛོམ་མི་སི / ལྷ་འཛིངས་ཀྱི

མགུ་བདེ་དྲགས adj
gu dé drak

කපටි

kapaṭai

བཙན་བཙོངས་ཁོག་ཚོ / ཐྲྀང་དྲགས / ངོད་རིལ་རི / མགུ་བདེ་དྲགས / མཐྱོགས་དྲགས / མཐྱོགས་པར / ཉིང་ལང་ས / ཟླ་རིག་ཅན / རིག་པ་ཅན / ཀྱེག་ཀྱི / ཀྱེག་ཀྱི་ཐྲེ་ཕོག་ཚུགས་པའི་བཅམ་ཆུ་ཅུ / གཡོ་ཐྲྀང་ཅན / གཟི་བརྗིད་ཁོག་ཚོ

མགུ་ཟིང་ noun
gu zing

අවුල්

avaula

མགུ་འཛོམ / མགུ་ཟིང་ / ངེས་པ་མེདཔ / ངོ་འཛོལ / གསལ་རི་རི་མེདཔ / གསལ་ཏོག་ཏོ་མེདཔ

වියාකූලත්වය

vayaākaūlatavaya

མགུ་འཛོམ / མགུ་ཟིང་ / ངེས་པ་མེདཔ / ངོ་འཛོལ / གསལ་རི་རི་མེདཔ / གསལ་ཏོག་ཏོ་མེདཔ

མགུ་ཁོར noun
gu khor

කරකැවිල්ල

karakaævailala

མགུ་འཁོར / མགུ་ཡུ་འཁོར་བ

མགུ་འཛོམ noun
gu tom

වියාකූලත්වය

vayaākaūlatavaya

མགུ་འཛོམ / མགུ་ཟིང་ / ངེས་པ་མེདཔ / ངོ་འཛོལ / གསལ་རི་རི་མེདཔ / གསལ་ཏོག་ཏོ་མེདཔ

පරහේලිකාව

parahaelaikaāva

སྒྲོག་བཤད་རྩེད་མོ / བརྡ་སྒྲོག་རྩེད་མོ / གོ་དཀར / མགུ་འཛོམ / མགུ་འཛོམ་དྲི་བ / མགུ་འཛོམ་རྩེད་མོ / ཏ་གོ་མ་ཚུགས་ཁ / རྣམ་རྟོག / ངལ་ནི་ན་ལ་ཐུང་གཅིག་ངང་ བློག་ཏན་ལ་ཁ་ཕྱེ་ནས་ཁ་བཤད་མཁན་ ཚུན་ཚོད་ལུ་མ་སྒལ་པར་བཤད་པའི་གནད་དོན་ལྟ་བུ / ཤེས་དཀའ་བ / ཏོག་ས་དཀའ་བ / རྣམ་རྟོག ཡ་མཚན་ཆེ་བ

අවුල්

avaula

མགུ་འཛོམ / མགུ་ཟིང་ / ངེས་པ་མེདཔ / ངོ་འཛོལ / གསལ་རི་རི་མེདཔ / གསལ་ཏོག་ཏོ་མེདཔ

མགུ་འཛོམ་དྲི་བ noun
gu tom driwa

පරහේලිකාව

parahaelaikaāva

སྒྲོག་བཤད་རྩེད་མོ / བརྡ་སྒྲོག་རྩེད་མོ / གོ་དཀར / མགུ་འཛོམ / མགུ་འཛོམ་དྲི་བ / མགུ་འཛོམ་རྩེད་མོ / ཏ་གོ་མ་ཚུགས་ཁ / རྣམ་རྟོག / ངལ་ནི་ན་ལ་ཐུང་གཅིག་ངང་ བློག་ཏན་ལ་ཁ་ཕྱེ་ནས་ཁ་བཤད་མཁན་ ཚུན་ཚོད་ལུ་མ་སྒལ་པར་བཤད་པའི་གནད་དོན་ལྟ་བུ / ཤེས་དཀའ་བ / ཏོག་ས་དཀའ་བ / རྣམ་རྟོག ཡ་མཚན་ཆེ་བ

མགུ་འཛོམ་ནི verb
gu tom ni

පටලවා

paṭalavaā

མགུ་སྐྱོར་ནི / མགུ་འཛོམ་ནི / ངོ་འཛོལ་ནི

མགུ་འཛོམ་རྩེད་མོ noun
gu tom tsedmo

පරහේලිකාව

parahaelaikaāva

སྒྲོག་བཤད་རྩེད་མོ / བརྡ་སྒྲོག་རྩེད་མོ / གོ་དཀར / མགུ་འཛོམ / མགུ་འཛོམ་དྲི་བ / མགུ་འཛོམ་རྩེད་མོ / ཏ་གོ་མ་ཚུགས་ཁ / རྣམ་རྟོག / ངལ་ནི་ན་ལ་ཐུང་གཅིག་ངང་ བློག་ཏན་ལ་ཁ་ཕྱེ་ནས་ཁ་བཤད་མཁན་ ཚུན་ཚོད་ལུ་མ་སྒལ་པར་བཤད་པའི་གནད་དོན་ལྟ་བུ / ཤེས་དཀའ་བ / ཏོག་ས་དཀའ་བ / རྣམ་རྟོག ཡ་མཚན་ཆེ་བ

མགུ་འཛོམ་སི་སི adj
gu tom si si

සංකීර්ණ

saṁkaīraṇa

མཚོ་ཀྱོག་དགས / མགུ་ན་པ་ཏ / མགུ་འཛོམ་སི་སི / ལྷ་འཛིངས་ཀྱི

མཐུ་འཇོམས་པའི། adj
gu tom pé

අද්භූත

adabhaūta

རྒྱ་འཕྲལ་ལྡན་པའི། / མཐུ་འཇོམས་པའི། / ཏ་གོ་མ་རྒྱགས་པའི། / འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི། / ལོ་རྒྱས་ཆུ་བྱ། / གསལ་ཏོག་ཏུ་མེད་པའི། / རྟོགས་དཔྱད་པའི།

අභිරහසේ

abhairahasa

མཐུ་འཇོམས་པའི། / ཏ་གོ་མ་རྒྱགས། / ཏ་གོ་མ་རྒྱགས་པའི། / ལོ་རྒྱས་ཆུ་བྱ། / ནམ་རྟོག / དབེར་ན་སྦུང་གཏམ་དང་ སྒོག་བརྟན་ནང་མཐའ་མཇུག ཚུན་ཚོད་ལྟ་མ་སྨན་པར་བཞག་པའི་གནད་ངོས་ཆུ་བྱ / གསལ་ཏོག་ཏུ་མེད་པའི། / རྟོགས་དཔྱད་པའི། / རྟོགས་དཔྱད་པ། / ནམ་རྟོག་མཁན་ཆེ་བ

མཐུ་འཕྲིད། noun
gu ji

පෙළබවීම

paeḷabavaīma

མཐུ་འཕྲིད། / མཐུ་སྐྱོར། / ལུས་འཕེལ། / ཡིད་འཕྲོག ས་མས་ཁོར

མཐུ་འཕྲིད་རྒྱབ་མི། noun
gu ji kyap mi

මෝරා

maeāraā

མཐུ་འཕྲིད་རྒྱབ་མི། / རྒྱ་མཚོའི་ཁ་ཚན་ཀྱི་རིགས་ཅིག / བོད་པའི་སྨོས་སྟོན་ཐོག་ལས་ རིན་གོང་ཞེས་སྨོན་བཅུག་མི། / ཤ ཻ་མཚོའི་ཁ་ཚན་ཀྱི་རིགས་ཅིག ཕྱི་འགྱུར་སྐྱོན་ཕྱིན་མི / ཤུག་ཁ་ཚན་ཡོར་མ

མཐུ་ཡུ་འགོར་ནི། verb
gu yu khor ni

පිහිනුම්

paihainauma

མཐུ་ཡུ་འགོར་ནི། / ཆུ་རྒྱབ་ནི།

མཐུ་ཡུ་འགོར་བ noun
gu yu khorwa

කරකැවිල්ල

karakaevailala

མཐུ་འགོར / མཐུ་ཡུ་འགོར་བ

མཐུ་རས noun
gu ré

තොප්පිය

taeāpapaiya

མཐུ་རས / ཁབ་ཏོ / ཐོག་ལེབས / དཔྱ་ཞུ / ཞུམ

වැසම

vaæsama

འབགས / གཙོ་ལེབས / གཙོ་ར་རས / གཙོ་ར་གཡོགས / སྒྲིབ་གཡོགས / མཐོ་གཡོགས / མཐུ་ར་རས / ཡར་གཟུགས / བར་བཀག་ བར་སྒྲིབ

හුඩ

hauḍa

མཐུ་ར་རས / ཐོག་ལེབས

མཐུ་ཆོང་ནི། verb
gu mong ni

පටලවා

paṭalavaā

མཐུ་ཆོང་ནི། / མཐུ་འཐོམ་ནི། / ཏོ་འཛོལ་ནི།

མཐུ་ཤད noun
gu shé

බ්රසේ

barasa

འཕྱག་ནི། / ཕྱིར / མཐུ་ཤད / ཁ་ཤགས་ཆུང་ཀུ / སྒྲ་ཤད / མོ་ཀི་མཇུག་མ / ཕག་ཟེ / ལྷང་ཚལ / ས་ལག / ཏུ། / དབྱར་ནི

පනාව

panaāva

བལ་ཤད་ནི། / མཐུ་ཤད / མཐུ་ཤད་རྒྱབ་ནི། / རྟ་ཤད་རྒྱབ་ནི།

མཐུ་ཤད་རྒྱབ་ནི། verb
gu shé kyap ni

පනාව

panaāva

བལ་ཤད་ནི། / མཐུ་ཤད / མཐུ་ཤད་རྒྱབ་ནི། / རྟ་ཤད་རྒྱབ་ནི།

མཐུ་སྐོར noun
gu kor

පෙළබවීම

paeḷabavaīma

མཐུ་འཕྲིད། / མཐུ་སྐྱོར། / ལུས་འཕེལ། / ཡིད་འཕྲོག ས་མས་ཁོར

වංචා

vaṁcaā

མཐུ་སྐོར / གཡོ་སྒྲུ / གཡོ་སྒྲུ་རྒྱབ་མི

වංචනික

vaṁcanaika

མཐུ་སྐོར / གཡོ་སྒྲུ / གཡོ་སྒྲུ་རྒྱབ་མི

མཐུ་སྐོར་ཅན། adj
gu kor chen

දක්ෂ

dakaṣa

སྒྱུར་དགས / མཐུ་སྐོར་ཅན / མཁས་པའི་ཐོ་ཡོས / ལེགས་ཅོན་ཐེ / ཐོ་རིག་ཅན / ཐོ་བཟང་ / ཐོག་ཀ་ རིག་གི་རིམ་ལུགས་ཆུ་ཏ / རིག་ཕུན / རིག་པ་ཅན / རིག་པ་ཐོ་ཡོ / ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པ / ཀུན་ཟེ / ཚལ་ལས་ལང་ཚུངས་པ

බුද්ධිමත්

baudadhaimata

སྒྱུར་དགས / མཐུ་སྐོར་ཅན / མཁས་པའི་ཐོ་ཡོས / ཐོ་རིག་ཅན / ཐོ་བཟང་ / ཐོག་ཀ ཿ ཿ ཿ

වේගවත්

vaegavata

ཚུ་ཚོད་ཆུ་བྱ / དཀྱོ་རང་ / དམ་དམ / དེ་ཁ་རང་ / དེ་མ་ཐག་ཏु / འདི་གི་ཉེ་མ་རང་ / འདི་གི་ཤུལ་མ་རང་ / འདི་འཕྲོ་ལས་རང་ / སྒྲིང་སྒྲིང་ / སྒྲིང་སྒྲིང་ཐེ / དུས་ཚོད་ཅ་ཤུ / གা་དེ་མཁྱགས་མཁྱགས / མཁྱགས་དྲགས / མཁྱགས་འཕྲོས་ཁང་ནི / མཁྱགས་ངེས / མཁྱགས་ཡར / མཁྱགས་ཡར / མཁྱགས་ཤུགས / མཁྱགས་ཚང་ཁེ་ནི / ཆུག་ཤུགས / འགྱར་བ་མེདས / ཅ་ས་ག / ཆེ་མ / ཆེ་མ་ཐེ / ཆེ་མ་ལས / ཏིབ་བཅང་ཁེ / གཤའ་དུས་ནས / ཐུ་བ / ཐུམ་འ

ཉཀ་མནིན்

ikamanaina

গা-দে-মখ্যগ-মখ্যগ / মখ্যগ-দ্রগ / মখ্যগ-যর / ক-ষণ-ম্ভে / ক্ষে-ম-ম্ভ / ক্ষে-ম-ঘল / ম্ভণ-র-দুষ-ক্বন / ম্ভণ-র-র / ক্ষ-দের-বর্হ্ব-দে

মখ্যগ-দ্রগ-মেদ্প *adj*

gyok drak medpa

কমিমැලি

kamamaælai

ষ্ট্রি-ষ্ট্রিষ্ণ / ব্রহ্ম-গ্রিষ্ণ / ষ্ট্রিং-ব্ল-ক্ত / মখ্যগ-দ্রগ-মেদ্প / ঝে-র্ব / ঝে-র্ঘ-ক্ত / ষ্ট্রু-ম-ষ্ট্রি-হ-গ্রি-দ্র্ব-গ্রি-হ্রিগ-ক্তিগ / ষ্ট্রুং-ষ্ট্রুং / ষ্ট্র-হ্রিগ-দ্রঅব্ল-ম / হ্রিগ-ম-ষ্ট্র্যু-ষ্ট্রিষ্ণ / ঘ্রব্ল-হ্রিং-ব্রবি / ষ্ট্রু-ম-ষ্ট্রি-হ-গ্রি-দ্র্ব-গ্রি-হ্রিগ-ক্তিগ ষ্ট্রিং-ব্ল

মখ্যগ-দ্রগ-ষ্ট্রে *adv*

gyok drak bé

ঊক্মনট

ikamanaṭa

মখ্যগ-দ্রগ / মখ্যগ-দ্রগ-ষ্ট্রে / মখ্যগ-ঘর / মখ্যগ-ঘর / ক্ষ-দের-বর্হ্ব-দে

ঊক্মন্

ikamana

ঙ্গ-ঋঁদ্-ঙ্গ্র্য / দ্ব-ষ্ট্রু-রদ / দ্ব্ম-দ্ব্ম / দে-ঘ-রদ / দে-ম-ঘণা-দু / এদি-গী-ঙ্গে-ম-রদ / এদি-গী-শুম-ম-রদ / এদি-এষ্ট্রু-ঘম-রদ / ষ্ট্রিং-ষ্ট্রিং / ষ্ট্রিং-ষ্ট্রিং-ষ্ট্রে / দুম-ঋঁদ-ঙ্গ্র্য / মখ্যগ-দ্রগ / মখ্যগ-দ্রগ-ষ্ট্রে / মখ্যগ-দেম / মখ্যগ-ঘর / মখ্যগ-ঘর / ঘ্রুম-র-মেদ্প / ঙ্গে-ম / ষ্ট্রিন-বগদ-ষ্ট্রে / গাব্দ-দুষ-ক্বন / ষ্ট্র-ম / ষ্ট্রুম-এ

অম্ব্যগ-ঘর *adj*

gyok par

কঢিনমিন্

kaḍainamaina

দ্ব-ষ্ট্রু-রদ / দে-ঘ-রদ / দে-ম-ঘণা-দু / এদি-গী-ঙ্গে-ম-রদ / এদি-গী-শুম-ম-রদ / এদি-এষ্ট্রু-ঘম-রদ / গা-দে-মখ্যগ-মখ্যগ / মখ্যগ-দ্রগ / মখ্যগ-ঘর / মখ্যগ-ঘর / ক-ষণ-ম্ভে / ক্ষে-ম-ম্ভ / ক্ষে-ম-ঘল / গাব্দ-দুষ-ক্বন / ষ্ট্র-ম / ষ্ট্রুম-র / ক্ষ-দের-বর্হ্ব-দে / ষ্ট্র-গঙ্গ-ম

বহাম

vahaāma

দ্ব-ষ্ট্রু-রদ / দে-ঘ-রদ / দে-ম-ঘণা-দু / এদি-গী-ঙ্গে-ম-রদ / এদি-গী-শুম-ম-রদ / এদি-এষ্ট্রু-ঘম-রদ / গা-দে-মখ্যগ-মখ্যগ / মখ্যগ-দ্রগ / মখ্যগ-ঘর / মখ্যগ-ঘর / ক-ষণ-ম্ভে / ক্ষে-ম-ম্ভ / ক্ষে-ম-ঘল / গাব্দ-দুষ-ক্বন / ষ্ট্র-ম / ষ্ট্রুম-র / ক্ষ-দের-বর্হ্ব-দে / ষ্ট্র-গঙ্গ-ম

বহাম

vahaāma

দ্ব-ষ্ট্রু-রদ / দে-ঘ-রদ / দে-ম-ঘণা-দু / এদি-গী-ঙ্গে-ম-রদ / এদি-গী-শুম-ম-রদ / এদি-এষ্ট্রু-ঘম-রদ / গা-দে-মখ্যগ-মখ্যগ / মখ্যগ-দ্রগ / মখ্যগ-ঘর / মখ্যগ-ঘর / ক-ষণ-ম্ভে / ক্ষে-ম-ম্ভ / ক্ষে-ম-ঘল / গাব্দ-দুষ-ক্বন / ষ্ট্র-ম / ষ্ট্রুম-র / ক্ষ-দের-বর্হ্ব-দে / ষ্ট্র-গঙ্গ-ম

বেগবত্

vaegavata

ঙ্গ-ঋঁদ্-ঙ্গ্র্য / দ্ব-ষ্ট্রু-রদ / দ্ব্ম-দ্ব্ম / দে-ঘ-রদ / দে-ম-ঘণা-দু / এদি-গী-ঙ্গে-ম-রদ / এদি-গী-শুম-ম-রদ / এদি-এষ্ট্রু-ঘম-রদ / ষ্ট্রিং-ষ্ট্রিং / ষ্ট্রিং-ষ্ট্রিং-ষ্ট্রে / দুম-ঋঁদ-ঙ্গ্র্য / গা-দে-মখ্যগ-মখ্যগ / মখ্যগ-দ্রগ / মখ্যগ-দেম / মখ্যগ-ঘর / মখ্যগ-ঘর / মখ্যগ-শুগ / মখ্যগ-ঋদ-ষ্ট্রে / ক্ষ-ম / ক্ষে-ম-ম্ভ / ক্ষে-ম-ঘল / ষ্ট্রিন-বগদ-ষ্ট্রে / গাব্দ-দুষ-ক্বন / ষ্ট্র-ম / ষ্ট্রুম-র

বেগবত্

vaegavata

ঙ্গ-ঋঁদ্-ঙ্গ্র্য / দ্ব-ষ্ট্রু-রদ / দ্ব্ম-দ্ব্ম / দে-ঘ-রদ / দে-ম-ঘণা-দু / এদি-গী-ঙ্গে-ম-রদ / এদি-গী-শুম-ম-রদ / এদি-এষ্ট্রু-ঘম-রদ / ষ্ট্রিং-ষ্ট্রিং / ষ্ট্রিং-ষ্ট্রিং-ষ্ট্রে / দুম-ঋঁদ-ঙ্গ্র্য / গা-দে-মখ্যগ-মখ্যগ / মখ্যগ-দ্রগ / মখ্যগ-দেম / মখ্যগ-ঘর / মখ্যগ-ঘর / মখ্যগ-শুগ / মখ্যগ-ঋদ-ষ্ট্রে / ক্ষ-ম / ক্ষে-ম-ম্ভ / ক্ষে-ম-ঘল / ষ্ট্রিন-বগদ-ষ্ট্রে / গাব্দ-দুষ-ক্বন / ষ্ট্র-ম / ষ্ট্রুম-র

মুল্

maula

দ্ব-ষ্ট্রু-রদ / দে-ঘ-রদ / দে-ম-ঘণা-দু / এদি-গী-ঙ্গে-ম-রদ / এদি-গী-শুম-ম-রদ / এদি-এষ্ট্রু-ঘম-রদ / দ্রগ-ঋঁদ / গা-দে-মখ্যগ-মখ্যগ / মখ্যগ-দ্রগ / মখ্যগ-ঘর / মখ্যগ-ঘর / ক-ষণ-ম্ভে / ক্ষে-ম-ম্ভ / ক্ষে-ম-ঘল / গাব্দ-দুষ-ক্বন / ৎ-ম / ইণা-গাষ-হ্রী / গাষ-হ-ঘষ্ট্রি / ষ্ট্রুম-র / ক্ষ-দের-বর্হ্ব-দে / ক্ষ-র-গঙিণা-গু / গঙঁ-ঙব্ল

কঢিনমিন্

kaḍainamaina

দ্ব-ষ্ট্রু-রদ / দে-ঘ-রদ / দে-ম-ঘণা-দু / এদি-গী-ঙ্গে-ম-রদ / এদি-গী-শুম-ম-রদ / এদি-এষ্ট্রু-ঘম-রদ / গা-দে-মখ্যগ-মখ্যগ / মখ্যগ-দ্রগ / মখ্যগ-ঘর / মখ্যগ-ঘর / ক-ষণ-ম্ভে / ক্ষে-ম-ম্ভ / ক্ষে-ম-ঘল / গাব্দ-দুষ-ক্বন / ষ্ট্র-ম / ষ্ট্রুম-র / ক্ষ-দের-বর্হ্ব-দে / ক্ষ-র-গঙিণা-গু

ঊক্মনিন্

ikamanaina

গা-দে-মখ্যগ-মখ্যগ / মখ্যগ-দ্রগ / মখ্যগ-ঘর / ক-ষণ-ম্ভে / ক্ষে-ম-ম্ভ / ক্ষে-ম-ঘল / গাব্দ-দুষ-ক্বন / ষ্ট্র-ম / ষ্ট্রুম-র / ক্ষ-দের-বর্হ্ব-দে

ঊক্মন্

ikamana

ঙ্গ-ঋঁদ্-ঙ্গ্র্য / দ্ব-ষ্ট্রু-রদ / দ্ব্ম-দ্ব্ম / দে-ঘ-রদ / দে-ম-ঘণা-দু / এদি-গী-ঙ্গে-ম-রদ / এদি-গী-শুম-ম-রদ / এদি-এষ্ট্রু-ঘম-রদ / ষ্ট্রিং-ষ্ট্রিং / ষ্ট্রিং-ষ্ট্রিং-ষ্ট্রে / দুম-ঋঁদ-ঙ্গ্র্য / মখ্যগ-দ্রগ / মখ্যগ-দ্রগ-ষ্ট্রে / মখ্যগ-দেম / মখ্যগ-ঘর / মখ্যগ-ঘর / ঘ্রুম-র-মেদ্প / ঙ্গে-ম / ষ্ট্রিন-বগদ-ষ্ট্রে / গাব্দ-দুষ-ক্বন / ষ্ট্র-ম / ষ্ট্রুম-র / ক্ষ-দের-বর্হ্ব-দে / ক্ষ-র-গঙিণা-গু / ঋঁষ্ম-ম-শুম-র-ঘরি / ঋঁষ্ম-গাষ্ট্রে-ঙ্গ্র্য

ঊক্মন্

ikamana

ঙ্গ-ঋঁদ্-ঙ্গ্র্য / দ্ব-ষ্ট্রু-রদ / দ্ব্ম-দ্ব্ম / দে-ঘ-রদ / দে-ম-ঘণা-দু / এদি-গী-ঙ্গে-ম-রদ / এদি-গী-শুম-ম-রদ / এদি-এষ্ট্রু-ঘম-রদ / ষ্ট্রিং-ষ্ট্রিং / ষ্ট্রিং-ষ্ট্রিং-ষ্ট্রে / দুম-ঋঁদ-ঙ্গ্র্য / মখ্যগ-দ্রগ / মখ্যগ-দ্রগ-ষ্ট্রে / মখ্যগ-দেম / মখ্যগ-ঘর / মখ্যগ-ঘর / ঘ্রুম-র-মেদ্প / ঙ্গে-ম / ষ্ট্রিন-বগদ-ষ্ট্রে / গাব্দ-দুষ-ক্বন / ষ্ট্র-ম / ষ্ট্রুম-র / ক্ষ-দের-বর্হ্ব-দে / ক্ষ-র-গঙিণা-গু / ঋঁষ্ম-ম-শুম-র-ঘরি / ঋঁষ্ম-গাষ্ট্রে-ঙ্গ্র্য

ঊক্মনট

ikamanaṭa

মখ্যগ-দ্রগ / মখ্যগ-দ্রগ-ষ্ট্রে / মখ্যগ-ঘর / মখ্যগ-ঘর / ক্ষ-দের-বর্হ্ব-দে

ঊক্মনট

ikamanaṭa

মখ্যগ-দ্রগ / মখ্যগ-দ্রগ-ষ্ট্রে / মখ্যগ-ঘর / মখ্যগ-ঘর / ক্ষ-দের-বর্হ্ব-দে

অকল্

akala

দ্ব-ষ্ট্রু-রদ / দে-ঘ-রদ / দে-ম-ঘণা-দু / এদি-গী-ঙ্গে-ম-রদ / এদি-গী-শুম-ম-রদ / এদি-এষ্ট্রু-ঘম-রদ / গা-দে-মখ্যগ-মখ্যগ / মখ্যগ-দ্রগ / মখ্যগ-ঘর / মখ্যগ-ঘর / ক-ষণ-ম্ভে / ক্ষে-ম-ম্ভ / ক্ষে-ম-ঘল / গাব্দ-দুষ-ক্বন / ষ্ট্র-ম / ষ্ট্রুম-র / ক্ষ-দের-বর্হ্ব-দে / ক্ষ-র-গঙিণা-গু

অকল্

akala

দ্ব-ষ্ট্রু-রদ / দে-ঘ-রদ / দে-ম-ঘণা-দু / এদি-গী-ঙ্গে-ম-রদ / এদি-গী-শুম-ম-রদ / এদি-এষ্ট্রু-ঘম-রদ / গা-দে-মখ্যগ-মখ্যগ / মখ্যগ-দ্রগ / মখ্যগ-ঘর / মখ্যগ-ঘর / ক-ষণ-ম্ভে / ক্ষে-ম-ম্ভ / ক্ষে-ম-ঘল / গাব্দ-দুষ-ক্বন / ষ্ট্র-ম / ষ্ট্রুম-র / ক্ষ-দের-বর্হ্ব-দে / ক্ষ-র-গঙিণা-গু

মুল্

maula

দ্ব-ষ্ট্রু-রদ / দে-ঘ-রদ / দে-ম-ঘণা-দু / এদি-গী-ঙ্গে-ম-রদ / এদি-গী-শুম-ম-রদ / এদি-এষ্ট্রু-ঘম-রদ / দ্রগ-ঋঁদ / গা-দে-মখ্যগ-মখ্যগ / মখ্যগ-দ্রগ / মখ্যগ-ঘর / মখ্যগ-ঘর / ক-ষণ-ম্ভে / ক্ষে-ম-ম্ভ / ক্ষে-ম-ঘল / গাব্দ-দুষ-ক্বন / ষ্ট্র-ম / ষ্ট্রুম-র / ক্ষ-দের-বর্হ্ব-দে / ক্ষ-র-গঙিণা-গু / গঙঁ-ঙব্ল

কপটি

kapaṭai

বব-ব্রহ্ম-দ্র-ষ্ঠ্যা-ষ্ঠ / ষ্ট্রুং-দ্রগ্য / ষ্ট্র-ইঅ-ষ্ট্রে / অঙ্গ-বদে-দ্রগ্য / মখ্যগ-দ্রগ্য / মখ্যগ-ঘর / ঙ্গ্রি-বল-ঘ / ষ্ট্র-ইঅ্য-ঙব্ল / ইঅ্য-ব-ঙব্ল / গ্রীগ্য-গ্রী / গ্রীগ্য-গ্রী-ষ্ট্রে-ষ্ঠঁথা-ষ্ট্রুগ্য-ব্দবি-ঘব-ঙ্গ্র্য / গঘঁ-ষ্ট্রু-ঙব্ল / গম্ভ্রি-বহ্রিদ্-ষ্ঠ্যা-ষ্ঠ

অম্ব্যগ-ঘর-বর্ষ্ট্রি *verb*

gyok par gyo ni

পিয়াঞা

paiyaāṁbaā

বঙ্গ-ব্রি / ব্ল-ঙ্গ্র্য / গ্রুব-বহ্রব-ঘষ্ট্র-ব্রি / অম্ব্যগ-ঘর-বর্ষ্ট্রি / গাব্দ-গ্রু-গাদ-ব্রি / বঙ্গ-ব্রি

পিয়াঞন্ন

paiyaāṁbanana

বঙ্গ-ব্রি / ব্ল-ঙ্গ্র্য / গ্রুব-বহ্রব-ঘষ্ট্র-ব্রি / অম্ব্যগ-ঘর-বর্ষ্ট্রি / গাব্দ-গ্রু-গাদ-ব্রি / বঙ্গ-ব্রি

ৎলয়ি

falayai

বঙ্গ-ব্রি / ব্ল-ঙ্গ্র্য / গ্রুব-বহ্রব-ঘষ্ট্র-ব্রি / অম্ব্যগ-ঘর-বর্ষ্ট্রি / গাব্দ-গ্রু-গাদ-ব্রি / বঙ্গ-ব্রি

অম্ব্যগ-ঋদ্ *noun*

gyok tsé

প্ঠরবেগয

paravaegaya

গ্রুগ্-ষ্ট্র-গাষ্ণ-ঘ / অম্ব্যগ-বহ্রুঘ / অম্ব্যগ-শুগাষ / অম্ব্যগ-ঋদ্ / অম্ব্যগ-ঋদ্-অষ্ট্রে-শুগাষ / ক্ষুগ-শুগাষ / ঘঅ-বহ্রুঘ-ক্ষুব-ব্রি / ঘঅ-বর্ষ্ট্রি / ষ্ট্র-ষ্ট্রিঅ-বহ্রুঘ-ষ্ট্রুং / ষ্ট্র-ষ্ট্রিঅ-ব্ল-বর্ষ্ট্রিষ / ইঅ-বর্ষ্ট্রিষ

অম্ব্যগ-ঋদ্-অষ্ট্রে-শুগাষ *noun*

gyok tsé to shuk

প্ঠরবেগয

paravaegaya

গ্রুগ্-ষ্ট্র-গাষ্ণ-ঘ / অম্ব্যগ-বহ্রুঘ / অম্ব্যগ-শুগাষ / অম্ব্যগ-ঋদ্ / অম্ব্যগ-ঋদ্-অষ্ট্রে-শুগাষ / ক্ষুগ-শুগাষ / ঘঅ-বহ্রুঘ-ক্ষুব-ব্রি / ঘঅ-বর্ষ্ট্রি / ষ্ট্র-ষ্ট্রিঅ-বহ্রুঘ-ষ্ট্রুং / ষ্ট্র-ষ্ট্রিঅ-ব্ল-বর্ষ্ট্রিষ / ইঅ-বর্ষ্ট্রিষ

অম্ব্যগ-ঋদ্-ষ্টেং-চষ *noun*

gyok tsé seng ché

ঞকাঁসলরেঁতর্

ækasalaraeṭara

অম্ব্যগ-ঋদ্-ষ্টেং-চষ / অম্ব্যগ-ঋদ্-ষ্টেং-মি

অম্ব্যগ-ঋদ্-ষ্টেং-ব্রি *verb*

gyok tsé seng ni

বেগবত্

vaegavata

ঙ্গ-ঋঁদ্-ঙ্গ্র্য / দ্ব-ষ্ট্রু-রদ / দ্ব্ম-দ্ব্ম / দে-ঘ-রদ / দে-ম-ঘণা-দু / এদি-গী-ঙ্গে-ম-রদ / এদি-গী-শুম-ম-রদ / এদি-এষ্ট্রু-ঘম-রদ / ষ্ট্রিং-ষ্ট্রিং / ষ্ট্রিং-ষ্ট্রিং-ষ্ট্রে / দুম-ঋঁদ-ঙ্গ্র্য / গা-দে-মখ্যগ-মখ্যগ / মখ্যগ-দ্রগ / মখ্যগ-ঘর / মখ্যগ-ঘর / ক-ষণ-ম্ভে / ক্ষে-ম-ম্ভ / ক্ষে-ম-ঘল / ষ্ট্র-ম / ষ্ট্রুম-র / ক্ষ-দের-বর্হ্ব-দে / ক্ষ-র-গঙিণা-গু / গঙঁ-ঙব্ল

অম্ব্যগ-ঋদ্-ষ্টেং-মি *noun*

gyok tsé seng mi

ঞকাঁসলরেঁতর্

ækasalaraeṭara

অম্ব্যগ-ঋদ্-ষ্টেং-চষ / অম্ব্যগ-ঋদ্-ষ্টেং-মি

অম্ব্যগ-বহ্রুঘ *noun*

gyok drül

মার্তু

maāratau

গ্রুগ্-ষ্ট্র-গাষ্ণ-ঘ / বহ্রি-ব্রি / ষ্ট্রঁঘ-ব্রি / গাঁঅ-ষ্ট্রুঁ-ব্রি / বর্ষ্ট্র-ঘব্ল / অম্ব্যগ-বহ্রুঘ / অম্ব্যগ-ষ্ট্রুঁং-বহ্রব-ব্রি / ক্ষুগ-বর্ষ্ট্রি / ক্ষুং-বহ্রুঘ / ঘ্ল-বহ্রব-ব্রি / ঘঅ-বহ্রুঘ-ক্ষুব-ব্রি / ঘঅ-বর্ষ্ট্রি / ৎং-ষ্ট্রিঅ-বহ্রুঘ-ষ্ট্রুং / ৎং-ষ্ট্রিঅ-ঘ-বহ্রিঅ / হ্রিঅ-বহ্রিঅ / হু-ষ্ট্রিগ-বর্ষ্ট্রি

প্ঠরবেগয

paravaegaya

গ্রুগ্-ষ্ট্র-গাষ্ণ-ঘ / অম্ব্যগ-বহ্রুঘ / অম্ব্যগ-শুগাষ / অম্ব্যগ-ঋদ্ / অম্ব্যগ-ঋদ্-অষ্ট্রে-শুগাষ / ক্ষুগ-শুগাষ / ঘঅ-বহ্রুঘ-ক্ষুব-ব্রি / ঘঅ-বর্ষ্ট্রি / ষ্ট্র-ষ্ট্রিঅ-বহ্রুঘ-ষ্ট্রুং / ষ্ট্র-ষ্ট্রিঅ-ব্ল-বর্ষ্ট্রিষ / ইঅ-বর্ষ্ট্রিষ

অম্ব্যগ-বহ্রিঅ *noun*

gyok pel

পিপিরীমক্

paipairaīmakaina

বঘব-ব্রি / বহ্রঁগা-ব্রি / বঘগ-ব্রি / শ্মব্-শুগাষ-ক্ষুব-ব্রি / ষ্টব-ষ্ট্রিঁ-বহ্রব্ল / ঘব-ব্রি / বহ্রব-ব্রি / গাষ্ট্রঁব-ব্রি / ষ্ট্রঁব-শুগাষ-বর্ষ্ট্র-ব্রি / ঘঅ-বহ্রব্ল / বঘাষ-ঘ / অম্ব্যগ-বহ্রিঅ / দ্বহ্রব-ব্ল / ষ্ট্রি-ষ্ট্রঁঘষ-বহ্রব্ল

পুপুরা

paupauraā

বঘ-বহ্রব্ল / বঘব-ব্রি / বহ্রঁগা-ব্রি / বঘগ-ব্রি / বঘাষ-ঘ / অম্ব্যগ-বহ্রিঅ / শ্মব্-শুগাষ-ক্ষুব-ব্রি / ষ্টব-ষ্ট্রিঁ-বহ্রব্ল / ঘব-ব্রি / বহ্রব-ব্রি / গাষ্ট্রঁব-ব্রি / ষ্ট্রঁব-শুগাষ-বর্ষ্ট্র-ব্রি / দ্বহ্রব-ব্ল / ষ্ট্রি-ষ্ট্রঁঘষ-বহ্রব্ল

མཚོག་ཤུགས། *noun*

gyok shuk

වේගවත්

vaegavata

ཚུ་ཚོད་ཆུ་ཤུ / ངུ་ཆུ་རང་ / ངམ་དམ / དེ་ཁ་རང་ / དེ་མ་ཐག་ཏུ / འདི་གི་ཉེ་མ་རང་ / འདི་གི་ཤུལ་མ་རང་ / འདི་འཕྲོ་ལས་རང་ / སྒྲིང་སྒྲིང་ / སྒྲིང་སྒྲིང་ཐེ / ངུས་ཚོད་ཉ་ཐུ / གཱ་དེ་མཚོག་མཚོག / མཚོག་ཏུགས / མཚོག་འཕོས་ཁེར་ནི / མཚོག་ཅིས / མཚོག་པར / མཚོག་པར / མཚོག་ཤུགས / མཚོག་ཚད་ཁེར་ནི / ཆུག་ཤུགས / འགྱར་བ་མེད་པ / ཉ་ཁག་ཐེ / ཉེ་མ / ཉེ་མ་ཐེ / ཉེ་མ་ལས / ཏིབ་བཅང་ཐེ / གཞན་དུས་ནས / ཐུ་བ / ཐུ་མ་འ

ප්‍රවේගය

paravaegaya

ཐུ་ཚ་གསུམ་པ / མཚོག་པར་འགྱལ / མཚོག་ཤུགས / མཚོག་ཚད་ / མཚོག་ཚད་མཚོ་ཤུགས / ཆུག་ཤུགས / ལས་འགྱལ་ཆུབ་ནི / ལས་འགྲོ་ནི / ངོ་ཚོར་འགྱལ་སྒྲོང་ / ངོ་ཚོར་ཐུ་འཕྲོས / རིམ་འཕྲོས

མཚོག་སྐྱོང་འབད་ནི། *verb*

gyok kyö bé ni

මාර්තු

maāratau

ཐུ་ཚ་གསུམ་པ / བཅོ་ནི / ཐོར་བ / གོམ་ཐོ་ནི / འགྲོ་ཐང / མཚོག་ཤུགས་འགྱལ / མཚོག་ཤུགས་སྐྱོང་འབད་ནི / ཆུག་འགྲོ་ནི / ཁྲང་འགྲལ / ལྷ་འབད་ནི / ལས་འགྱལ་ཆུབ་ནི / ལས་འགྲོ་ནི / ངོ་ཚོར་འགྱལ་སྒྲོང / ངོ་ཚོར་ཐུ་འཕྲོས / རིམ་འཕྲོས / ཐུ་ཐྲིག་འགྲོ་ནི

མཚོན་པ་འགོ་ནི། *verb*

gyonam bo ni

ආරාධනා

āraādhanaā

གཙན་འཛིན་ཞུ་ནི / མཚོན་པ་འགོ་ནི / འཕྲང་ཆུན་འབད་ནི / ཆུན་ཆུབ་ནི

མཚོན་འབོད། *noun*

drön bö

ආරාධනය

āraādhanayayai

གཙན་ཞུ / མཚོན་འབོད

མང་ཆེ་ཤོས། *noun*

mang ché shö

බහුතරයේ

bahautarayae

ངན্ས་མང་ཤོས / མང་ཆེ་ཤོས / ནཱ་ལྷག་ལྷག་པ / ནཱ་ལ་ཆེ་བ

མང་ཉུང་ *noun*

mang nyung

ප්‍රමාණය

paramaāṇaya

འཕོར་ཚེན / འཕོར་ཚད / ལྷན་པ་ཚད / གཙོ་མས / གླང་པའོར / གླང་པ་ཚད / མང་ཉུང་ / ཚད

හවුල්

havaula

བཅམ་ཚན / ངན্ས་སྐལ / ཚ་ཤས / ཕྱམ་ཕྱིམ / ངམ་ངུམ / ཐྲོས་གར་གྱི་འཕྲལ་ཚེད / བཅོམ་ལྡེ་ཐྲོད་ནི / ཏ་ངུམ / འཕེལ་ཚོགས / འཕེལ་པ་བ / ངུམ་ཤུ / བགོ་ཐུ / ཐགོ་བཤད / བགོ་བཤད་ཆུབ་ནི / སྐལ་ཤས / ལུ་སྐལ / མང་ཉུང་ / མཉམ་ཅུབ་འབད་ནི / ངས / རང་སྐལ / རྒྱབ་ཐྲོད་ནི / ཐོ་ཐོར་འཕྱལ་ནི / ཐོང་ལྡན་ / ཐོང་ཚ / ཐོབ་སྐལ / འཕྲལ་ཐྲོན་པའི་ཚོགས / ཚང / ཡོངས་ཐྲོགས / གཞན་ལུ་སྐལ་ནི / འཕྲལ་ཐྲོན་པའི་ཚོགས ཕྱོགས / ཡན་ལག ཚ་ཤས / ཡན་ལག ཚ་ཕན

පංගු

paṁgau

བཅམ་ཚན / ངན্ས་སྐལ / ཚ་ཤས / ཕྱམ་ཕྱིམ / ངམ་ངུམ / ཐྲོས་གར་གྱི་འཕྲལ་ཚེད / བཅོམ་ལྡེ་ཐྲོད་ནི / ཏ་ངུམ / ཐགོ་ཐུ / ཐགོ་བཤད / ཐགོ་བཤད་ཆུབ་ནི / སྐལ་ཤས / ལུ་སྐལ / མང་ཉུང་ / མཉམ་ཅུབ་འབད་ནི / ངས / རང་སྐལ / རྒྱབ་ཐྲོད་ནི / ཐོ་ཐོར་འཕྱལ་ནི / ཐོང་ལྡན་ / ཐོང་ཚ / ཐོབ་སྐལ / འཕྲལ་ཐྲོན་པའི་ཚོགས / ཚང / ཡོངས་ཐྲོགས / གཞན་ལུ་སྐལ་ནི / འཕྲལ་ཐྲོན་པའི་ཚོགས ཕྱོགས / ཡན་ལག ཚ་ཤས

කැල්ලක්

kaælalaka

བཅམ་ཚན / ངན্ས་སྐལ / ཚ་ཤས / ཚན་ངུམ / ཕྱམ་ཕྱིམ / ངམ་ངུམ / ཐྲོས་གར་གྱི་འཕྲལ་ཚེད / བཅོམ་ལྡེ་ཐྲོད་ནི / ཏ་ངུམ / ངུམ་ཤུ / བགོ་ཐུ / ཐགོ་བཤད / ཐགོ་བཤད་ཆུབ་ནི / ཐོ་ཐོར / ཐོ་ཐོར་ལ / ཐོ་ཐོར་ཐུ / ཐོ་ཐོ / ཐ་ཐ / ཐ / ཐ /

མངའ་རིས *noun*

nga ri

अधिराज्ययय

adhairaājayaya

གཞིས་བདང་ཚོང་ལས། / རྒྱལ་ཁམས། / རྒྱལ་ཁབ། / མངའ་རིས

མངའ་སྡེ *noun*

nga dé

ड्डिम

iḍama

གོང་གསེས / འཇམ་གླིང་ / རྒྱལ་ཁབ། / འཇིག་རྟེན་འཇམ་གླིང་ / གླིང་ / ལུང་ཐོག་ས། / ལུང་པ / མི་སེར / མངའ་སྡེ / མངའ་ཁོངས། / ཧ་ཡུས། / ས / ས་ཁོངས། / ས་གཞི / མཐའ་ཟླར / ཐང་ / ཐོག་ཚད / གཡུས

पारदेशयै

paradaeśayae

ཕྱི་ཁ / ཐོག་ས / ཁོང་གསེས / རྒྱ་ཁྱོན / རྒྱལ་ཁབ། / རྒྱེད་རགས / ལྷ་ས / ལྷ་གཞི / གླིང་ / ལུང་ཐོག་ས / ལུང་པ / མི་སེར / མངའ་སྡེ / མངའ་ཁོངས། / ཧ་ཡུས། / ས / ས་ཡོ / ས་ཁོངས། / ས་གནས། / ས་གཞི / ས་ཁེང / མཐའ་ཟླར / ཁྲེད་ཐང་ / གཡུས / ཁཱི་ཏོ / ཁ་ཁྱེད / ཁ་ཁང / ཁ་ཁྱོད / ཁ་ཁོ / ཁ་ཁོངས། / ཁ་གནས། / ཁ་ཁྱེ / ཁ་ཁེ / ཁ་ཁ / ཁ་ཁེ / ཁ་ཁ / ཁ་ཁ / ཁ་ཁ / ཁ / ཁ /

མངལ་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས། *noun*

ngel kyé sok chak

ka̱ṣa̱īrapaāyai

མངལ་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས། / ཚོ་འཕྲང་སྲོག་ཆགས། / སྐོང་སྐྱེས་མེན་པར་ཕྱུ་ཀུ་ལུ་ཆོམ་ཐྱིན་མེའི་སྲོག་ཆགས། ཀྱི་རིགས།

མངལ་སྡོང་མ། *adj*

ngel tongam

วฺดฺ

vaṅda

བསྟན་མེད་ས་ཆ / ཉིང་ས་ས / ཟླ་རིག་དགོན་པའི / ཟླ་རིག་མེད་པའི / ནད་འདུས་མེད། / མངལ་སྡོང་མ / རབས་ཚད

མངོན་གསལ་ཅན། *adj*

ngön sel chen

ดฺaශํයมාන

daṛśayamaāna

ཏ་གོ་ཚུགས་པའི / མངོན་གསལ་ཅན། / མཚོང་གསལ་ཅན། / མཚོང་ཚུགས་པའི

མངོན་གསལ་དུ། *adv*

ngön sel du

ปะหะดิลิวม

paæhaædailivama

ཉིང་ས་ས་སྟེ / མངོན་གསལ་དུ / གསལ་རི་རི་སྟེ / གསལ་ཏོག་ཏོ་སྟེ / ཤེས་གསལ་དུ / ཤེས་གསལ་ཆུར་དུ / ཤེས་པ་བཞིན་དུ

མངོན་པའི་ང་རྒྱལ། *adj*

ngön pé nga gyel

ධර්මිෂ්ඨ

dharamaiṣaṭha

སྐྱོང་བཟང་གི / ངག་བའི / ལེགས་སྐྱོང་གི / མངོན་པའི་ང་རྒྱལ

མངོན་མཐོ། *noun*

ngön to

รชุ

rajau

སྐོམ་ཤོས / ངལ་གཙེང་གི་རྒྱལ་པོ / མེ་ངབང་རྒྱལ་པོ / མེཏ་མང་ཕྲེང་མོའི་རྒྱལ་པོ / མངོན་མཐོ / ཏྲས་ཀི་ཀུ་ལ་པོ / གཙོ་ཅན།

མངོན་ཤེས། *noun*

ngön shé

අනාවැකි

anaāvaækai

ལུང་བསྟན / མངོན་ཤེས

མངོན་ཤེས་མཁན། *noun*

ngön shé khen

දිවැසිවරයා

daivaæsaivarayaā

ཁ་ཚིའི་སྟོན་པ / ངོཀ་མཚོ ཀ་ཁིས་གནོད་པའི་སྨོན་ངོས་ / ལུང་བསྟན་གནང་མི / རྒྱ་ཅུ་མཁན / མངོན་ཤེས་མཁན / སྟོན་པ

วกฺตาฺร

vakataṛ

ཁ་ཚིའི་སྟོན་པ / ངོཀ་མཚོ ཀ་ཁིས་གནོད་པའི་སྨོན་ངོས་ / ལུང་བསྟན་གནང་མི / རྒྱ་ཅུ་མཁན / མངོན་ཤེས་མཁན / སྟོན་པ

མངོན་གྱམ་གྱི། *adj*

ngön sum gyi

සැබෑ

saæbaæ

མངའ་ཚ་ངག་ཆུ་ཐུ / ངམ་ཚོག་ཅན / བདེན་པ / ངང་པོ / འཇ་བའི / ཁྱད་པར་ཅན / ཀན་ཆེ་ཡོད་པའི / ངམ་ཁ / ངངོས་གནས / མངོན་གྱམ་གྱི / ཐ་ངམ་ཚོག་ཅན / ཚ་ངག / ཡོད་བཞིན་པའི

රියල්

raiyala

ཁྱད་འཕགས་བཞེས་སྒོ / གནས་ཡོད་པའི / ངན་ཆུང་མེད་པའི / ངོ་མ / མངོན་གྱམ་གྱི / ཡོད་བཞིན་པའི

විශ්වාසවන්ත

vaiśavaāsavanata

མངའ་ཚ་ངག་ཆུ་ཐུ / ངམ་ཚོག་ཅན / བདེན་པ / ངང་པོ / འཇ་བའི / ཁྱད་པར་ཅན / ཀན་ཆེ་ཡོད་པའི / ངན་ཆུང་མེད་པའི / ངོ་མ / མངོན་གྱམ་གྱི / ཐ་ངམ་ཚོག་ཅན / ཚ་ངག / ཡོད་བཞིན་པའི

යථාර්ථය

yathaārathaya

ངོན་ངམ / ཁྱད་འཕགས་བཞེས་སྒོ / གནས་ཡོད་པའི / ངན་ཆུང་མེད་པའི / ངོ་མ / ངངོས་གནས / མངོན་གྱམ་གྱི / ཡོད་བཞིན་པའི

නිශ්චල

naiśacala

ཁྱད་འཕགས་བཞེས་སྒོ / གནས་ཡོད་པའི / ངན་ཆུང་མེད་པའི / ངོ་མ / མངོན་གྱམ་གྱི / ཡོད་བཞིན་པའི

མཆན། *noun*

chen

සටහන

saṭahana

མཆན / ངན་ནི / ཏ་ཡོ་ནི / བཞེད་ཐོ / ཡིར / ཤེས་ནི / ཉི་རུ་ཀེ་ཨོག་ཡིར / མཐོང་ནི / ཚོར་ནི / དཔྱད་གྱི་ཐུ / ཡིག་ཐུང་ / ཡིག་ཐུང་ / ཟིན་ཐོ

མཆིན་པ། *noun*

chin pa

අකමාව

akamaā

མཆེན་པ / མཆིན་མ

අකමාව

akamaāva

མཆིན་པ / མཆིན་མ

མཆིན་མ། *noun*

chinam

අකමාව

akamaā

མཆིན་པ / མཆིན་མ

අකමාව

akamaāva

མཆིན་པ / མཆིན་མ

མཆོག་ཀྱུར། *noun*

chok gyur

වෙනස

vaenasa

མཆོག་ཀྱུར / ཁ་མེ་འཛམས / ཁྱད་འཕགས / ཁྱད་པར / མ་མཐུན་མ / བསམ་འཚར་བཟུན / ཐོ་ཐོ / ཐ་བབ / དཔྱེ་བ

མཆོག་ཏུ་ཀྱུར་པ། *adj*

chok tu gyur pa

සුන්දර

saunadara

མཆོག་ཏུ་ཀྱུར་པ / ངལ་ཚོར་ལེགས་ཕོར / མཚོས་ལྡན་ཅན / མཚོས་ཏོག་ཏོ / ཐྲ་ཚི་ཚི / འཛའ་རིས་མོ / ཁྱད་འཕགས་ཅན / ལེགས་ཕོར / གསར་རིས་མོ / ཟླ་ཏོག་ཏོ / བཟང་ལམ་ལམ / གཟི་བརྗིད་ཅན

විශිෂ්ට

vaiśaiṣaṭa

ཟླ་མ / མཆོག་ཏུ་ཀྱུར་པ / མཆོག་ཏུ་ཀྱུར་པའི / གསལ་ཅན / ཐོ་ཡངས་ངལ་ཐང / ལག་ཆེ་ཐུགས / ཁྱད་ཏུ་འཕགས་པའི / ཁྱད་འཕགས་ཅན / ཟླ་ན་མེད་པའི / ལེ་ཤ / ངོ་མཚར་ཆེ་ཏོག་ཏོ / ཕྱལ་ཏུ་ཐྱུང་བའི / ས་ཐོ་ཐྲོམ / ཡོངས་ཐུགས / བཟང་ལམ་ལམ / གཟི་བརྗིད་ཅན

 මහා

mahaā

ཟླ་མ / མཆོག་ཏུ་ཀྱུར་པ / ངལ་ཚོར / གསལ་ཅན / ཐོ་ཀན་ཆུ་ཐུ / ཆུ་ཆེ་ངལ་ / ཆུ་ཁྱོན / ལག་ཆེ་ཐུགས / ཁྱད་འཕགས་ཅན / ལེ་ཤ / ར་བཟི་བཟོ་ཤ / རིངས་ / མཐོ / མཐོ་ཐུགས / མཐོ་ཚུ / ཡོངས་ཐུགས / བཟང་ལམ་ལམ / གཟི་བརྗིད་ཅན

දීප්තිමත්

daīpataimata

ཆ་ཙི་རེ / ཆང་ངང་པ / མཆོག་ཏུ་ཀྱུར་པ / ཚུང་ཀུ / མཁར་ཅན / ངང་ལ་འཕྲོས་འཕྲོས / བསྡུས་བསྡུས / ངགས་ཁ་ཉམས་ཅན / ངགས་ཏོག་ཏོ / ཉིང་ས་ས་ཟླ / འཇམ་ས / འཇམ་ཏོང་ཏོ / ཕྱིང་མེད་པ / ངགར་མཁར་ཅན / བཀྲག་ཚ་ངག / ཟླ་བ / ལེགས་ཕོར / ཟླ་ཐོག་ཅན / ཟླ་རིག་ཅན / ཆེ / ཆེ་བོད / ངགས་ངགས་ཁ་བའི / ཁ་ཉམ་ཟླུམ་ཅན / ཁ་ཉམ / ཁ་ཐ / ཁ་ཁ / ཁ་ཁ / ཆ

දිලිසෙන

dailisaena

ཆ་ཙི་རེ / ཆང་ངང་པ / མཆོག་ཏུ་ཀྱུར་པ / ཚུང་ཀུ / མཁར་ཅན / ངང་ལ་འཕྲོས་འཕྲོས / ངགས་ཁ་ཉམ་ཅན / ངགས་ཏོག་ཏོ / ཉིང་ས་ས / ཕྱིང་ཆེ་ངང / ངགས་ཁ / ཁ / ཁ / ཆ / ཆ / ཆ

མཆོང་ས *noun*
chong sa

ᠮᠣᠩᠭᠠ

maṅga

མཆོང་ནི་ / མཆོང་ནི་བློ་ཕྱུག / མཆོང་ས / མཆོང་བ / གོང་ཚད་ཕྱུག / བཟླར་ནི་ / འཕར་མཆོང་ / འཕར་མཆོང་རྒྱབ་ནི་ / འཕར་ནི་ / ཁེང་ནི་ / ས་ར་ནི་ / ཡར་འཕར་ནི་

མཆོད་བྲི *noun*
chö tri

ᠫᠤᠵᠠᠠᠰᠠᠨᠠᠶᠠ

paūjaāsanaya

མཆོད་བཤམ / མཆོད་བྲི

མཆོད་ནི *verb*
chö ni

ᠶᠣᠣᠵᠠᠨᠠᠤᠪᠠ

yaeājanaāva

འབད་འདོད / འཕྲལ་ནི་ / ཆ་རོགས / མཆོད་ནི་ / དང་ལེན་འབད་ནི་ / ཐོས་འཚར / ཐོས་འཚར་བསྡུགས་ནི་ / ཐོས་ཚོང / ཐོས་བསྡུད / ཐོགས་རམ / འགྱལ་སྟོང / གོང་འཕེལ་འགྱོ་ནི་ / འགལ་ས་ཐོང / ཕ་བཤད / ཕྱི་འདོད / ཕྱི་ནི་ / ཕྱི་ངང་ལ / ལས་ཚོགས / མར་ཕབ / ནང་འཕྲིགས / ངེས་པ / ངེས་གཏན / ལྷོ་རུས / ཐུ་ནི་ / ཐུ་ནི་ / ཕུལ་འདོད / ཕུལ་ནི་ / རིན་བདུལ / ལེགས་ཤུགས / བཤད་ནི་ / ས་ར་ནི་ / ཐག་ཚོད / ཐག་ཚོད / ཐག་བཅད་འབེན་པ / སྒྲོང་ནི་ / ཟོར་ཁག / ཁམ་ཚོགས / ཁལ་ཤོ

མཆོད་བཤམ *noun*
chö sham

ᠫᠤᠵᠠᠠᠰᠠᠨᠠᠶᠠ

paūjaāsanaya

མཆོད་བཤམ / མཆོད་བྲི

མཇལ་ཁ *noun*
jel kha

ᠪᠢᠪᠠᠠᠭᠠ

vaibhaāga

སྐྱ་འཛིན / འཕྲལ་ཚོགས / འཕྲལ་ཡུས / མཇལ་ཁ / མཇལ་ཐང / ཕྱི་ཆ / ཁད་ཀི / ཁྱད་ཆོས་ཕྱི་མི / གཞིས་གཅིག / གཞིས་གཅིག་ཁ་ཅིག / ཁ་ཤས་ཚོགས / ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ / ཤད་ཀྱི་ཁ / ཤད་ཀྱི་ཁ / ཤད་ཀྱས་ཐེ་ཀུབ་ནི་ / ཤད་ཀྱས་ནི་ / ཁགོང་ཐུ་ཕྱིན་ནི་ / དཀྱུག་ནི་ / ཕལ་ནི་ / སྐྱེ་ངག / མིག་ཆུ་ཧོར་ནི་ / ཨིང་བཏགས་ནི་ / ཕྱུ་ནི་ / ཧོ་ཧོད / ཐེ་ཧོད / ཕྱེ་ངག / ཁ་ཤས་ཚོགས

ཇལ་ཁ *noun*
jel kha

ᠪᠢᠪᠠᠠᠭᠠ

vaibhaāga

ᠪᠢᠪᠠᠠᠭᠠ / ᠬᠠᠪᠴᠠᠭᠠᠨ

ཇལ་ཕྲད *noun*
jel tré

ᠷᠠᠵᠠᠶᠠ

raājaya

ཆིབས་གླུས / འཕྲལ་ཚོགས / འཕྲལ་ཡུས / ཆུལ་ཁབ / ཇལ་ཁ / ཇལ་ཕྲད / མི་མང་ / མི་མང་གི / གནས་སྦྱངས / མངའ་སྡེ / ཁད་ཀི / ཁྱད་ཆོས་ཕྱི་མི / གཞུང་ / གཞུང་འཕྲལ་ཏེན་འཕྲལ / གཞུང་དབང་གི / གཞིགས་མི / གཞིགས་གནང་མི

ཇལ་ཕྲད་ཞུ་ནི *verb*
jel tré zhu ni

ᠰᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠭ

saṁcaāraya

འཛར་ནི་ / འཕྱང་ནི་ / ཅ་ཡོ་ནི་ / ཇལ་ཕྲད / ཇལ་ཕྲད་ཞུ་ནི་ / ཟླ་ཤདུན་བཅར་ནི་ / ཉམས་ཐོང་འཛུང་ནི་ / ཉམས་ཐོང་འཚོབ་ནི་ / ཤེས་ནི་ / བཟླ་ཟོར་ / བཟླ་ཟོར་འབད་ནི་ / བཟླ་ནི་ / ཟླ་ཞིས་འབད་ནི་ / མཚོང་ནི་ / འཚོལ་ནི་ / གཞིགས་ཟོར

ཇལ་ཕྲད་ཞུ་ནི *verb*
jel tré zhu ni

ᠰᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠭ

saṁcaāraya

འཛར་ནི་ / འཕྱང་ནི་ / ཅ་ཡོ་ནི་ / ཇལ་ཕྲད / ཇལ་ཕྲད་ཞུ་ནི་ / ཟླ་ཤདུན་བཅར་ནི་ / ཉམས་ཐོང་འཛུང་ནི་ / ཉམས་ཐོང་འཚོབ་ནི་ / ཤེས་ནི་ / བཟླ་ཟོར་ / བཟླ་ཟོར་འབད་ནི་ / བཟླ་ནི་ / ཟླ་ཞིས་འབད་ནི་ / མཚོང་ནི་ / འཚོལ་ནི་ / གཞིགས་ཟོར

ཇལ་ཕྲད་ནི *noun*
jel tré ni

ᠪᠢᠪᠠᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠠᠶᠠᠨᠠᠶᠠ

parasaidadhaiyae

མི་མང་ / མི་མང་གི / གཞུང་དབང་གི / འཕྲལ་ཚོགས / འཕྲལ་ཡུས / ཇལ་ཕྲད / ཇལ་ཕྲད / ཉད་ཀི / ཁྱད་ཆོས་ཕྱི་མི / གཞིགས་མི / གཞིགས་གནང་མི

ཇལ་ཁ *noun*
jel kha

ᠪᠢᠪᠠᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠠᠶᠠᠨᠠᠶᠠ

vaibhaāga

ᠪᠢᠪᠠᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠠᠶᠠᠨᠠᠶᠠ

ཇལ ᠷᠠᠵᠠᠶᠠ *noun*
jel ra

ᠪᠢᠪᠠᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠠᠶᠠᠨᠠᠶᠠ

vaibhaāga

ᠪᠢᠪᠠᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠠᠶᠠᠨᠠᠶᠠ

ᠷᠠᠵᠠᠶᠠ *noun*
raājaya

ᠪᠢᠪᠠᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠠᠶᠠᠨᠠᠶᠠ

vaibhaāga

ᠪᠢᠪᠠᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠠᠶᠠᠨᠠᠶᠠ

ᠷᠠᠵᠠᠶᠠ *noun*
raājaya

ᠪᠢᠪᠠᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠠᠶᠠᠨᠠᠶᠠ

vaibhaāga

ᠪᠢᠪᠠᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠠᠶᠠᠨᠠᠶᠠ

ᠬᠠᠵᠠᠭᠠ *noun*
juk

ᠠᠳᠠᠢ

aḍai

འགྲལ་ཟློག / མཇུག / ཆུང་མ / ལེན་མོ / ཁ་ཤས / ཁ་ཤས / ཁ་ཤས / ཆ་ཤས / ཆ་ཤས / ཆ

རྒྱུག་རྒྱུག་ལུ *adv*

juk juk lu

අවසානයේදී

avasaānayaedaī

རྒྱུག་རྒྱུག་ལུ / རྒྱུག་ལུ / རྒྱུག་རང་ / ཕྱུགས་ལུ / ཤུལ་ལས / མཐའ་རྒྱུག་སྒེ / མཐའ་རྒྱུག་ལུ / མཐའ་མ་ལུ / མཐར་ཕྱུག་ལུ

අවසානයේ

avasaānayae

རྒྱུག་རྒྱུག་ལུ / རྒྱུག་ལུ / རྒྱུག་རང་ / ཕྱུགས་ལུ / ཤུལ་ལས / མཐའ་རྒྱུག་སྒེ / མཐའ་རྒྱུག་ལུ / མཐར་ཕྱུག་ལུ

རྒྱུག་ཚོག་གཅིག་མཚུངས། *noun*

juk tsik chik tsung

කවි

kavai

རྒྱུག་ཚོག་གཅིག་མཚུངས། / མཇུག་ཚོག་བཟློར་བའི་རྒྱན་རྩོམ། / སྒྲན་རྩོམ་རིག་ཡ / སྒྲན་རྩོམ་ཚིགས་བཅད / མཚུངས་སྒྲ / མཚུངས་སྒྲ་ཅན་ཀྱི་སྒྲན་རྩོམ

රසයයි

rasayayai

རྒྱུག་ཚོག་གཅིག་མཚུངས། / མཇུག་ཚོག་བཟློར་བའི་རྒྱན་རྩོམ། / སྒྲན་རྩོམ་རིག་ཡ / སྒྲན་རྩོམ་ཚིགས་བཅད / མཚུངས་སྒྲ / མཚུངས་སྒྲ་ཅན་ཀྱི་སྒྲན་རྩོམ

རྒྱུག་ཚོག་བཟློར་བའི་རྒྱན་རྩོམ། *noun*

juk tsik korwé gyen tsom

කවි

kavai

རྒྱུག་ཚོག་གཅིག་མཚུངས། / མཇུག་ཚོག་བཟློར་བའི་རྒྱན་རྩོམ། / སྒྲན་རྩོམ་རིག་ཡ / སྒྲན་རྩོམ་ཚིགས་བཅད / མཚུངས་སྒྲ / མཚུངས་སྒྲ་ཅན་ཀྱི་སྒྲན་རྩོམ

රසයයි

rasayayai

རྒྱུག་ཚོག་གཅིག་མཚུངས། / མཇུག་ཚོག་བཟློར་བའི་རྒྱན་རྩོམ། / སྒྲན་རྩོམ་རིག་ཡ / སྒྲན་རྩོམ་ཚིགས་བཅད / མཚུངས་སྒྲ / མཚུངས་སྒྲ་ཅན་ཀྱི་སྒྲན་རྩོམ

རྒྱུག་རང་ *adv*

juk rang

අවසානයේ

avasaānayae

རྒྱུག་རྒྱུག་ལུ / རྒྱུག་ལུ / རྒྱུག་རང་ / ཕྱུགས་ལུ / ཤུལ་ལས / མཐའ་རྒྱུག་སྒེ / མཐའ་རྒྱུག་ལུ / མཐའ་མ་ལུ / མཐར་ཕྱུག་ལུ

පසුගිය

pasaugaiya

འདས་པའི་དུས / ཉེ་མའི / རྒྱུག་གི / རྒྱུག་ལུ / རྒྱུག་རང་ / གནས་ནི / ཐ་དུས / ཐོན་མ / ཤུལ་ལུ / ཤུལ་མཐའ་གོ

අවසානයේදී

avasaānayaedaī

རྒྱུག་རྒྱུག་ལུ / རྒྱུག་ལུ / རྒྱུག་རང་ / ཕྱུགས་ལུ / ཤུལ་ལས / མཐའ་རྒྱུག་སྒེ / མཐའ་རྒྱུག་ལུ / མཐའ་མ་ལུ / མཐར་ཕྱུག་ལུ

අවසන්

avasana

འཆི་བ / འདས་པའི་དུས / ཐོག་མའི / རྒྱུག་ཐུང / ཐུག་ཀ / ཕྱི་ཕྱོགས / ཕྱི་ཕྱོ / ཕྱི་ཕྱོ / ཕ / ཕར་ཐོག་ / ཕར་ཕྱོ / ཕ / ཕ / ཕ

མཉམ་རྩལ་ཚོགས་པ། *noun*

nyam rup tsok pa

සින්ඩිකේට්

sainaḍaikaeṭa

མཉམ་རྩལ་ཚོགས་པ། / ཚོང་ལས་ཚོགས་པ།

མཉམ་རྩལ་འབད་ནི། *verb*

nyam rup bé ni

පංගු

paṁgau

བམ་ཚན། / དཔྱ་སྐད། / ཆ་ཤས། / ཕྱམ་ཕྱིམ། / དམ་དམ། / སྐོས་གར་ཕྱི་འཁྱབ་ཁྱད། / བཙོམ་ལྡེ་ཐྲོད་ནི། / ཏ་དུམ། / དུམ་ཀ། / བགོ་སྐལ། / བགོ་ནི། / བགོ་པཤད། / བགོ་པཤད་རྒྱབ་ནི། / སྐལ་ཤ། / ལྷ་སྐལ། / མང་ཞུང་། / མཉམ་རྩལ་འབད་ནི། / དཔེ། / རང་སྐལ། / རྩལ་སྟོང་ནི། / སོ་སོར་འཕྱལ་ནི། / ཐོང་ལྡགས། / ཐོང་མ། / ཐོབ་ཆ། / ཐོབ་སྐལ། / འཁྱབ་སྟོན་ཡའི་ཚོག། / ཚད། / ཡོངས་ཐྲོགས། / གཞན་ལ་བློན་ནི། / འཁྱབ་ཡག་ཚོ། ཐོག་ལག / ཡན་ལག / ཆ་ཤས། / ཡན་ལག / ཆ་ཕྱན།

ཀཱལ্ལক্

kaælalaka

བམ་ཚན། / དཔྱ་སྐད། / ཆ་ཤས། / ཆགས་ཤད། / ཕྱམ་ཕྱིམ། / དམ་དམ། / སྐོས་གར་ཕྱི་འཁྱབ་ཁྱད། / བཙོམ་ལྡེ་ཐྲོད་ནི། / ཏ་དུམ། / དུམ་ཀ། / བགོ་སྐལ། / བགོ་ནི། / བགོ་པཤད། / བགོ་པཤད་རྒྱབ་ནི། / ཐྲོར་ལྡོག་ནི། / སྐལ་ཤ། / ལྷ་སྐལ། / མང་ཞུང་། / མཉམ་རྩལ་འབད་ནི། / དཔེ། / རང་སྐལ། / རྩལ་ཐྲོད་ནི། / སོ་སོར་འཕྱལ་ནི། / བཏོག་ནི། / ཐོང་ལྡགས། / ཐོང་མ། / ཐོབ་ཆ། / ཐོབ་སྐལ། / འཁྱབ་ཡག་ཚོ། ཐོག་ལག / ཚད། / ཡོངས་ཐྲོགས། / གཞན་ལ་བློན་ནི། / འཁྱབ་ཡག་ཚོ། ཐོག་ལག / ཡ

දැන්වීම

daænavaīma

བམ་ཚན། / དཔྱ་སྐད། / ཆ་ཤས། / ཕྱམ་ཕྱིམ། / དམ་དམ། / སྐོས་གར་ཕྱི་འཁྱབ་ཁྱད། / བཙོམ་ལྡེ་ཐྲོད་ནི། / ཏ་དུམ། / དུམ་ཀ། / བགོ་སྐལ། / བགོ་ནི། / བགོ་པཤད། / བགོ་པཤད་རྒྱབ་ནི། / ཐྲོར་ལྡོག་ནི། / སྐལ་ཤ། / ལྷ་སྐལ། / མང་ཞུང་། / མཉམ་རྩལ་འབད་ནི། / དཔེ། / རང་སྐལ། / རྩལ་ཐྲོད་ནི། / སོ་སོར་འཕྱལ་ནི། / ཐོང་ལྡགས། / ཐོང་མ། / ཐོབ་ཆ། / ཐོབ་སྐལ། / འཁྱབ་ཡག་ཚོ། ཐོག་ལག / ཚད། / ཡོངས་ཐྲོགས། / གཞན་ལ་བློན་ནི། / འཁྱབ་ཡག་ཚོ། ཐོག་ལག / ཡ

හවුල්

havaula

བམ་ཚན། / དཔྱ་སྐད། / ཆ་ཤས། / ཕྱམ་ཕྱིམ། / དམ་དམ། / སྐོས་གར་ཕྱི་འཁྱབ་ཁྱད། / བཙོམ་ལྡེ་ཐྲོད་ནི། / ཏ་དུམ། / དུམ་ཀ། / བགོ་སྐལ། / བགོ་ནི། / བགོ་པཤད། / བགོ་པཤད་རྒྱབ་ནི། / ཐྲོར་ལྡོག་ནི། / སྐལ་ཤ། / ལྷ་སྐལ། / མང་ཞུང་། / མཉམ་རྩལ་འབད་ནི། / དཔེ། / རང་སྐལ། / རྩལ་ཐྲོད་ནི། / སོ་སོར་འཕྱལ་ནི། / ཐོང་ལྡགས། / ཐོང་མ། / ཐོབ་ཆ། / ཐོབ་སྐལ། / འཁྱབ་ཡག་ཚོ། ཐོག་ལག / ཚད། / ཡོངས་ཐྲོགས། / གཞན་ལ་བློན་ནི། / འཁྱབ་ཡག་ཚོ། ཐོག་ལག / ཡ

མཉམ་ལྡོད། *noun*

nyam dö

සංසදය

saṁsadaya

ཆ་རོགས། / ཐྲི་ལྡེ། / ཐྲི་ཚོགས། / ལྡེ། / ལྡེ་གཅིག་པ། / ལྡེ་ཁང་། / ལྡེ་ཚོགས། / འཚུ་ལྡེ། / གོོས་གནས། / འཛམ་ལྡོད། / ཆཱུ་ཤད། / ཁ་ཤས། / ཆ་ཚད། / ཁ་ཤས་ཐག་ཆད། / ཆ་ཚད། / ཁ་ཤས་ཐག་ཆད། / ཁ་ཤས་ཐག་ལ་ཐུག་ཏུ། / ཁ་ཤས་ཐག་ལ་ཐུག / ཁ་ཤས་ཐག་ལ་ཐུག / ཁ་ཤས་ཐག་ལ་ཐུག / ཁ

ස්ථාවර

sathaāvara

ཆ་རོགས། / ཐྲིང་ཐྲིང་བཟོ་ནི། / དཀར་ཐུན། / དཀར་ཐུན་ཐྲི / ཐུག་ཕེག་པའི། / ཐུན་བཅུན་བཟོ་ནི། / འཛུར་ཕྲོག་ཁེད་པ། / འཛུར་ཕྲོག་ཁེད་པའི། / མི་ཚོགས / ལྡེ། / ལྡེ་ཁ / ལྡེ་ཁ / ལྡེ་ཁ / ལྡེ

සංගමයේ

saṁgamayae

ཆ་རོགས། / ཐྲི་ལྡེ། / ཐྲི་ཚོགས། / ལྡེ། / ལྡེ་གཅིག་པ། / ལྡེ་ཁང་། / ལྡེ་ཚོགས། / འཚུ་ལྡེ། / འཛེལ་ཚོགས། / ཁ་ཤས། / ལྡེ། / ལ

සමාගම

samaāgama

ཆ་རོགས། / ཐྲིང་ཐྲིང་། / མི་ཚོགས། / མཉམ་ལྡོད། / ཁ་ཤ

සමාජය

samaājaya

ཆ་རོགས། / ཐྲི་ལྡེ། / ཐྲི་ཚོགས། / ལྡེ། / ལྡེ་གཅིག་པ། / ལྡེ་ཁང་། / ལྡེ་ཚོགས། / འཚུ་ལྡེ། / མི་ཚོགས། / ལ

མཉམ་ལྡོམ། *noun*

nyam dom

සන්ධානය

sanadhaānaya

མཉམ་ལྡོམ། / མཉམ་ཟུབ / མཐུན་ཐྲོགས། / མཐུན་ཐྲིག / མཐུན་ཐྲིག ཁ་མཐུན

མཉེན་ལུག་ཅན། *adj*

nyen khuk chen

මෘදු

maṛdau

ཆར་པ་དང་ཆུང་མ་ཆུ་ཏ། / དམ་དམ་མེད་པའི། / མཁར་པ་ཆ་ཆེ་བའི། / ཐུ་ཞེམ་པའི། / ཏི་ཞེམ་པའི། / ཚཙོས་ཏོག་ཏོ། / གཱ་དང་ཡང་བསྒྱན་བཏུབ་པའི། / ཐུན་བཅོས་འབད་བཏུབ་པའི། / ཅན་ཏོང་ཏོ། / ཏི་ནང་ཁ། / ཏུམ་ལྡན་ལྡ། / འཚམ་ཆ། / འཚམ་ཐུག་ཐུ / འཚམ་དྲགས་པའི། / ཐུམས་ལྷིང་ཅན། / བཀྲག་ཆ་མ་དྲགས་པའི། / ཐྲོད་ཐྲོད། / ཏམའ་ས་བཟང་བའི། / ཏམན་ས་བཟང་བ། / ཏོམ་མ་ཐྲོན་མི། / ཅན་ཆུང་ / ཅན་ཆུང་ཏོག་ཏོ / མཉེན་ཏོང་ཏོ / ར་ན་ཁ / ཤུག་ཆུང་བའི། / ཤུག་ས་འཚང་པའི། / ཐོབ་ཐོབ / ཐོལ་ཐོལ་ཆུང་བའི། / ཤུག་ས་འཚམ་པའི། / ཐོབ་ཐོབ / ཐོལ་ཐོལ་ཆུང་ཏོག་ཏོ / ཤན་ཅན། / ཅན་ཆུང་ / ཅན་ཆུང་ཏོ / ཤ

නමායශීලී

namayaśaīlaī

གཱ་དང་ཡང་བསྒྱན་བཏུབ་པའི། / ཐུན་བཅོས་འབད་བཏུབ་པའི། / བཀྲག་ལ་ཐུབ་པའི། / མཉེན་ལུག་ཅན། / མཉེན་ཏོང་ཏོ། / ཐུབ་ས་མཐུན། / མཐུན་ཟུང་

සුමුදු

saumudau

ཆ་ཤས། / ཆ་ཤ

མཉེན་ལུག་ཆུ། *adj*

nyen chuk chu

පලාසට්ටික්

palaāsaṭaika

མཉེན་ཏོང་ཏོ། *adj*

nyen tong to

නිහතමානී

naihatamaānaī

ཆ་ཤ

සුමුදු

saumudau

ཆ་ཤ

සුමට

saumaṭa

ཆ་ཤ

මෘදු

maṛdau

ཆ་ཤ

නමායශීලී

namayaśaīlaī

ཆ

མཐའ། *noun*

ta

අන්තවාදී

anatavaādaī

ལྷོ་ཕ / ཆེན་པོ / ཐོང་ལས་བདུ་ཅན། / ཀན་ཆ་ལ་མེད་ས་མེད / ཁེན་ཏུ / མཐའ / མཐའ་མ / མཐའ་མའི / མཐར་ཕྱག་གི / ལྷོ་བ་ཐོམ་ལྡེང་མི

අන්ත

anata

ལྷོ་ཕ / ཆེན་པོ / ཀན་ཆ་ལ་མེད་ས་མེད / ཁེན་ཏུ / མཐའ / མཐའ་མ / མཐའ་མའི / མཐར་ཕྱག་གི

མཐའ་གཅིག་ཏུ། *adj*

ta chik tu

සම්පූර්ණ

samapaūraṇa

ཆ་མཉམ / ཆ་ཚང་ / ཆ་ཚང་ / ཆ་ཚང་གི / ཆ་ཚང་བའི / འགྲང་འགྲངས / འཇན་འཇན / ཐོག་གས་པའི / གཱ་ར / གཱ་ར / གཱ་ར / གང་གངས / གང་བ / ཉིལ་ཡོ / ཉིལ་ལོར / མཇུག་བསྡུ་བའི / ཁ་ཐོར་མ་ས་ཡོངས / ཁོ་ན / ཐྲོན་མ་ཤེས་ཀ / ཁ་ཤ / ཐུན་ཆུང་ / ཁ་ཤ / ཐུན་ཆ / ཐུན་ཆ / ཐུན་ཆ / ཐ

සමස්ත

samasata

ཆ་མཉམ / ཆ་ཚང་ / ཆ་ཚང་ / ཆ་ཚང་གི / ཆ་ཚང་བའི / འགྲང་འགྲངས / འཇན་འཇན / ཐོག་གས་པའི / གཱ་ར / གཱ་ར / གཱ་ར / གང་གངས / གང་བ / ཉིལ་ཡོ / ཉིལ་ལོར / མཇུག་བསྡུ་བའི / ཁ་ཐོར་མ་ས་ཡོངས / ཁོ་ན / ཐྲོན་མ་ཤེས་ཀ / ཁ་ཤ / ཐུན་ཆུང་ / ཁ་ཤ / ཐུན་ཆ / ཐུན་ཆ / ཐ

රැඩිකල්

*raæḍaikala

ཐ

ta

අනතවාදී

anatavaādaī

ལ / ཆ / ལ / ཆ / ཆ / ཆ

མཐའ་དོན། noun

ta dön

පොලී

paeālaī

དང་འདོད / དང་འདོད་བསྐྱེད་ནི / འདོད་པ / ཁེ་ཕན / དངུལ་སྐྱེད / ཤེས་འདོད / མཐའ་དོན / སྤྲོ་ཉམས / སྤྲོ་བ / སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་བསྲུལ་ནི / སྤྲོ་བ་སྐྱེད་མི

අභිලාෂය

abhailaāṣaya

དང་འདོད / དང་འདོད་བསྐྱེད་ནི / འདོད་པ / ཁེ་ཕན / དམིགས་ཚད་སྤྲོམ / བཏུལ་སྐྱེད / རེ་འདོད / ཤེས་འདོད / མཐའ་དོན / མཐོ་འདོད / འཚོ་འདོད / ཉོ་ཉམས / སྤྲོ་བ / སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་བསྲུལ་ནི / སྤྲོ་བ་སྐྱེད་མི

උනන්දුවෙන්

unanadauvaena

དང་འདོད / དང་འདོད་བསྐྱེད་ནི / འདོད་པ / ཁེ་ཕན / དངུལ་སྐྱེད / ཤེས་འདོད / མཐའ་དོན / སྤྲོ་ཉམས / སྤྲོ་བ / སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་བསྲུལ་ནི / སྤྲོ་བ་སྐྱེད་མི

མཐའ་བསྐོར་ནི། verb

ta kor ni

වටකිරීමේ

vaṭakairaīmae

སྐྱེན་རང་བསྡུགས་ནི / འཚེལ་བ་འཛུང་ནི / སྐོར་བ་ཆུས་ནི / མཐའ་བསྐོར་ནི

མཐའ་མ། noun

ta ma

අරමුණ

aramauṇa

འབབ / འཚེ་བ / བདེན་གྲུབ་ཏུ་ཡོང་བའི / རྟོག་ཡིན / ཁམས་ཆ / མཐུག་གཙུ / ཕྱི་ཁའི་ཡུལ / ཤུང་རིལ་ཆུ་བྱ་བསྡུགས་ས་འི་འབབ་ཚང / ཤུང་རིལ་ཁྲིད་ཚོའི་རྒྱགས / ཁེ་ཕན / དམིགས་དོན / དམིགས་ནི / དམིགས་པ / དམིགས་པ་བསྐྱེད་ནི / དམིགས་གཏད / དམིགས་ཚད / དམིགས་ཡུལ / བདོན་ཅན་ཁྱི / བདོན་པོ / བདོན་གྱི་ཡོད་པའི / བདོན་ཐོག་ལ་ཡོད་པའི / མཚོ་བས་ཆ / ཕར་ཕྱོགས / རེ་འདུན / རིལ་ཚང / མཐའ་མཐུག / མཐའ་མ / ཚ་གཏད་ནི / ཁྲིད་ཐང་གི་ཕྱོགས

අවසානය

avasaānaya

འཚེ་བ / རྩོགས་ནི / རྩོགས་པ / རྩོགས་མཚམས / དགོས་དོན / ཏཱཡ་ཆ / མཐུག་གཙུ / མཐུག་ཐུང / མཐུག་བསྡུ་ནི / མཐུག་བསྡུ་བ / ཁེ་ཕན / ལེགས་ཆ / ཕར་ཕྱོགས / ཐུན་ནི / མཐའ་མཐུག / མཐའ་མ / ཚར་ནི / ཁྲིད་ཐང་གི་ཕྱོགས / ཞིན་ནི

අවසන්

avasana

འཚེ་བ / འབད་པ་པའི་དུས / རྩོགས་མཚམས / དགོས་དོན / ཏཱཡ་ཆ / མཐུག་ཐུང / མཐུག་ཐུ / ཕ་ཏུ་དུས / ཕར་ཕྱོགས / ཐུན་ནི / མཐའ་མཐུག / མཐའ་མ / ཚར་ནི / ཁྲིད་ཐང་གི་ཕྱོགས / ཞིན་ནི

අන්ත

anata

སྟོམ / ཚན་པོ / གནས་མེད་ས་མེད / ཤིན་ཏུ / མཐའ / མཐའ་མ / མཐའ་མའི / མཐར་ཐུག་གི

අන්තවාදී

anatavaādaī

སྟོམ / ཚན་པོ / རྩོ	ས་དང་ཅན / གནས་མེད་ས་མེད / ཤིན་ཏུ / མཐའ / མཐའ་མ / མཐའ་མའི / མཐར་ཐུག་གི / སྟོ་བ་སྟོམ་སྐྱེད་མི

වස්තුව

vasatauva

འབབ / ཅ་ལ / ཅ་ལ་བཟོ་ནི་ཞུ / འཚེ་བ / ཚོས་ཚན / བསྡུད / བསྡུད་དོན / དོན་སྙིང / དོན་ཚན / རྩོགས་མཚམས / གོས / དགོས་དོན / ཐུ་ཚ / ཐུ་ཏིས / ཐ་བའི་ཡུས / ཕྱེད་པ་པོ་གསོ་པོ / བཤོད་བྱ / དཀའ་ངལ / ཤུང་རིལ་ཆུ་བྱ་བསྡུགས་ས་འི་འབབ་ཚང / ཤུང་རིལ་ཁྲིད་ཚོའི་རྒྱགས / ཁེ་ཕན / ལས་ཀར / ཁྱད / ལྟ་འབགས / ལས་དོན / མི་ཁྱུངས / མི་ས་ར / དམིགས་དོན / དམིགས་ནི / དམིགས་པ་བསྐྱེད་ནི / དམིགས་གཏད / དམིགས་ཚད / དམིགས་ཡུས / གནད་དོན / གནས་སྐང

མཐའ་མ་ལུ adv

ta ma lu

අවසානයේ

avasaānayae

མཐུག་མཐུག་ལུ / མཐུག་ལུ / མཐུག་རང / ཕུགས་ལུ / ཤུལ་ལས / མཐའ་མཐུག་སྟེ / མཐའ་མཐུག་ལུ / མཐའ་མ་ལུ / མཐར་ཐུག་ལུ

අවසානයේදී

avasaānayaedaī

མཐུག་མཐུག་ལུ / མཐུག་ལུ / མཐུག་རང / ཕུགས་ལུ / ཤུལ་ལས / མཐའ་མཐུག་སྟེ / མཐའ་མཐུག་ལུ / མཐའ་མ་ལུ / མཐར་ཐུག་ལུ

མཐའ་མཐུག། noun

ta juk

අවසානය

avasaānaya

འཚེ་བ / རྩོགས་ནི / རྩོགས་པ / རྩོགས་མཚམས / དགོས་དོན / ཏཱཡ་ཆ / མཐུག་ལུ / མཐུག་ལུ / མཐུག་ལུ / ལེ་ལན / ལེགས་ཆ / ཕར་ཕྱོགས / ཐུན་ནི / ཁྲིད་ཐང་གི་ཕྱོགས / མཐའ་མ / ཚར་ནི / ཁྲིད་ཐང་གི་ཕྱོགས / ཞིན་ནི

අවසන්

avasana

འཚེ་བ / འབད་པ་པའི་དུས / རྩོགས་མཚམས / དགོས་དོན / ཏཱཡ་ཆ / མཐུག་ལུ / མཐུག་ཐུ / ཕ་ཏུ་དུས / ཕར་ཕྱོགས / ཐུན་ནི / མཐའ་མཐུག / ལེ་ལན / ལེགས་ཆ / ཕར་ཕྱོགས / ཐུན་ནི / ཁྲིད་ཐང་གི་ཕྱོགས / ཞིན་ནི

වස්තුව

vasatauva

འབབ / ཅ་ལ / ཅ་ལ་བཟོ་ནི་ཞུ / འཚེ་བ / ཚོས་ཚན / བསྡུད / བསྡུད་དོན / དོན་སྙིང / དོན་ཚན / རྩོགས་མཚམས / གོས / དགོས་དོན / ཐུ་ཚ / ཐུ་ཏིས / ཐ་བའི་ཡུས / ཕྱེད་པ་པོ་གསོ་པོ / བཤོད་བྱ / ཁ་ཏུ / ལ / ལ་འབགས / ལས་དོན / མི་ཁྱུངས / མི་ས་ར / དམིགས་དོན / དམིགས་ནི / དམིགས་པ་བསྐྱེད་ནི / དམིགས་གཏད / དམིགས་ཚད / དམིགས་ཡུས / གནད་དོན / གནས་ལ

අරමුණ

aramauṇa

འབབ / འཚེ་བ / བདེན་གྲུབ་ཏུ་ཡོང་བའི / རྩོགས་མཚམས / གོས / དགོས་དོན / ཐུ་ཚ / ཐ་ཏིས / ཐ་ཏིས / ཤུང་རིལ་ཆུ་བྱ་བསྡུགས་ས་འི་འབབ་ཚང / ཤུང་རིལ་ཁྲིད་ཚོའི་རྒྱགས / ཁེ་ཕན / དམིགས་དོན / དམིགས་ནི / དམིགས་པ / དམིགས་པ་བསྐྱེད་ནི / དམིགས་གཏད / དམིགས་ཚད / དམིགས་ཡུས / ཕ་ཏུ་ཐ་ཏིས / ཐ་ཏིས / ཤ / ཤ་ཏིས / ཤ་ཏིས / ཤ / ཤ་ཏིས / ཤ / ཤ / ཤ

མཐའ་འཁོབ adj
tankhop

কপা
kapaā

ཀུ་ཚེ་དྲགས། / ཀུ་ལྷོན། / ཀུང་རིང་ / ཏ་ཙང་ཁུང་ཀུ / དཀོན་དྲགས། / གནམ་མེད་ས་མེད་ཁུང་ཀུ / མཐའ་ཐུར / ཐག་རིང་ / ཐག་རིང་ས་ / ཐག་རིང་བའི / མཐའ་འཁོབ

ঢুরস্ঠ
daursatha

ཀུ་ཚེ་དྲགས། / ཀུ་ལྷོན། / ཀུང་རིང་ / ཀུང་རིང་ / ཏ་ཙང་ཁུང་ཀུ / དཀོན་དྲགས། / ཐག་མེད་ས་མེད་ཁུང་ཀུ / མཐའ་ཐུར / ཐག་རིང་ / ཐག་རིང་ས་ / ཐག་རིང་བའི / མཐའ་འཁོབ / ཀུང་ཐག་བར་ཐག / ཐག ཐག་རིང་ཐུང་ / ཀུང་ཐག་བར་ཐག ཐག་རིང་

མཐའ་འཁོར་གྱི་ཚད noun
ta khor gyi tsé

পরিধিয
paraidhaiya

ཕྱི་མཐའི་ཚད། / འཁོར་ཀུ / མཐའ་ཀུ / མཐའ་འཁོར་གྱི་ཚད

མཐའ་ཀུ noun
ta gya

পরিধিয
paraidhaiya

ཕྱི་མཐའི་ཚད། / འཁོར་ཀུ / མཐའ་ཀུ / མཐའ་འཁོར་ཕྱི་ཚད

མཐའ་སྐོར noun
ta kor

পরিসরয
paraisaraya

སྟོག་རིག་གནས་སྦྱངས / གནས་སྦྱངས / ཉེ་འཁོར / རང་བཞིན་གནས་སྦྱངས / རང་བཞིན་མཐའ་སྐོར་གནས་སྦྱངས / མཐའ་སྐོར

তাত্তাব্যয
tatatavaya

བར་སྣང་ / ཆགས་གནས / ཆགས་ཡུལ / འཛར་སྣང་ / འཛར་གཟུགས / ཆིལས་ཀུལ / ཐོད་ལྷོམ / ཐོད་ས / ཐོད་ཐང་ / ཐོད་ཕྲལས / ཐོད་ཁྱི / དུས་ཡུན / ཀུལ་ལལ / ལྷ་འགན / ཐོག་རིག་གནས་སྦྱངས / ནམ་མཁའ / སྣང་བ / གནས / གནད་དོན / གནས་སྦྱངས / གནས་ཚད / མངའ་ཐེ / ཉེ་འཁོར / རང་དབང་ / རང་བཞིན་གནས་སྦྱངས / རང་བཞིན་མཐའ་སྐོར་གནས་སྦྱངས / ས་ཐྲོགས / ས་གོ / ས་ཁོངས / ས་གནས / ས་ཐྲོང་ / མཐའ་ཐོར / འཕྲོད་ལམས / འཚོ་ལམས / འཚོལ་ཐོབ་པ / ཡང་ས་ / ཡང་ས་པའི་ཚོར་བ / གཞུ

বায়ুগোল্ডয়ে
vaāyaugaeālayae

བར་སྣང་ལམས / ཁྱུང་ལམས / ཐག་ས་ལམས / ཐྲོག་རིག་གནས་སྦྱངས / ཐག་ས་སྦྱངས / ཉེ་འཁོར / རང་བཞིན་གནས་སྦྱངས / རང་བཞིན་མཐའ་སྐོར་གནས་སྦྱངས / མཐའ་སྐོར

মঘম noun
tam

ආনাইকය
ānataikaya

དུས་མཉམ / མཐའམ / ཟླར

তোল্ঠ
taeāla

དུས་མཉམ / མཐའམ / ཟླར

রিমি
raima

དུས་མཉམ / མཐའམ / ཟླར

ৱেরළ
vaeraḷa

དུས་མཉམ / མཐའམ / མཚོ་འགྱམ / མཚོ་ངོགས / མཚོ་མཐའ / མཚོ་མཐའི་ཐྲི་ཐང་ / ཟླར

ৱাটিয
vaāṭaiya

དུས་མཉམ / མཐའམ / ཟླར

মঘའি་ক্ত্র'মঠ্ঠ noun
té gya tso

মুহুদেঁ
mauhaudae

ཀུ་མཚོ / ཀུ་མཚོ་ཚན་མོ / མཐའི་ཀུ་མཚོ / ཀུ་ཚེ་བ / ཀུ་མཚོ / ཀུ་མཚོའི་ཤ་ཟླབས / ལེ་ཤ / མཚོ

সাগর
saāgara

ཀུ་ཚེ་བ / ཀུ་མཚོ / ཀུ་མཚོའི་ཤ་ཟླབས / ཀུ་མཚོ་ཚན་མོ / ལེ་ཤ / མཐའི་ཀུ་མཚོ / མཚོ

মঘ'ঘুগ ক্ষে'মো noun
tar tuk tsé mo

উত্তকরঠ্ঠৱত্তা
utakaraṣavata

དུས་སྟོན / ཐུ་ཕོ / ཐུང་ཆུན / ཐུང་རིམ / ཆུན / ལས་རིམ / ཚེད་འགྲན་ལས་རིམ / ཡང་ཚེ / མཐར་ཐུག ཕ་ཚེ

মঘ'ঘুগ'গী adj
tar tuk gi

অন্তা
anata

ཐོག / ཚེན་པོ / གནས་མེད་ས་མེད / ཤིན་ཏུ / མཐའ / མཐའ་མ / མཐའ་མའི / མཐར་ཐུག'གི

অন্তাৱাদী
anatavaādaī

ཐོག / ཚེན་པོ / ཐོངས་དང་ནན་ཏན / གནས་མེད་ས་མེད / ཤིན་ཏུ / མཐའ / མཐའ་མ / མཐའ་མའི / མཐར་ཐུག'གི / ཐོ་བ་ཐོག་ཟླིང་མི

মঘ'ঘুগ'ল্যু adv
tar tuk lu

অৱসানয়ে
avasaānayae

མཇུག་མཇུག'ལ্ / མཇུག'ལ্ / མཇུག'ར་ / ལ্ཤ'ལ / ཤ্ར'ལ / མཐའ'མཇུག'ཐ / མཐའ'མཇུག'ལ্ / མཐའ'མ'ལ্ / མཐར'ཐུག'ལ্

অৱসানয়েদী
avasaānayaedaī

མཇུག'མཇུག'ལ্ / མཇུག'ལ্ / མཇུག'ར་ / ལ্ཤ'ལ / ཤ্ར'ལ / མཐའ'མཇུག'ཐ / མཐའ'མཇུག'ལ্ / མཐའ'མ'ལ্ / མཐར'ཐུག'ལ্

মঘ'ঘ্ভিন্'ব noun
tar chin pa

পরিপূরঠ্ঠ
paraipūraṇa

ཚ'ཚང་ / ཚ'ཚང་བ / ཐ্ལ্ལ'ཆེད'འཚུལ'ཆེད / ཐ'རོལ'ཏུ'ཕ্ལ'ལ / ཐ'མཐར'ས্ལ'ལ / ལྷལ'ལ্ལ'བཟོ'ནི / ལྷན'ལ্ལམ'ཚ্ཚགས'ལ / མཐར'ཕ্ལ'ལ / ཡང'དག'ལ / ཡང'དག'བཟོ'ནི / ཡོངས'ཐ্ལ্ལགས / ཡང'དག'ལ ལྷལ'ལ্ལ

পরিপূরঠ্ঠতাৱয
paraipūraṇatavaya

ཚ'ཚང'ལ / ཐ'རོལ'ཏུ'ཕ্ལ'ལ / ཐ'མཐར'ས্ལ'ལ / ལྷན'ལ্ལམ'ཚ্ཚགས'ལ / མཐར'ཕ্ལ'ལ / ཡང'དག'ལ / ཡོངས'ས্ལ'ཐ্ལ্ལགས'ལ

মঘ'ঘ্শুদ noun
tar shü

পিত্তুৱহলে
paiṭauvahalae

ཐུང'ལྷད / ཐ্ལ'ཁབ'ལྷང'མི / ར'ཡ'ལྷང'མི / མཐར'ལ্ལ্ལ

মঘ'ঘ্ল্যুগ'ঘবি adj
tar kyelwé

সমিপূরঠ্ঠ
samapaūraṇa

ཚ'མཉམ / ཚ'ཚང' / ཚ'ཚང' / ཚ'ཚང'ཀི / ཚ'ཚང'ཁའི / འགྱང'འགྲངས / འཇན'འཇ / ཐ্ལ্ལ'ཁའི / ཀ'ར / ཀ'ར / ཀ'ར / ཀང'ཀང་ཆ / ཀང'ཁ / ཏ্ལ'ཡ'ཡོ / ཏ্ལ'ཡ'ཡོར / མཐ্ལ'ཀ'ལ্ལ'ཁའི / ཀ'ཐ্ལ'མ'ས্ལ'ཆ / ཁ'ཀ / ཐ্ལ্ལ'ཀ'ཕ্ལ্ལ'ཁ / ཉམ'ཀ্ལ' / མཉམ'མཉམ / མཐའ'ལ'ཐ্ལ'ཀ্ལ / ཐ্ལ্ལ'ཀ'ཁ / ཐ্ལ্ལ'ཀ'ཁ / ལ্ལ'ཆ'ལ / ལ্ལ'ཆ'ལ / ལ্ལ'ཆ'ལ

མཐུག་ཚད། adj
tuk tsé

ګཱ་ཪཱིས།
garīsa

འགོར་ཆེ་བ / དེབ་རྒྱགས / གཙ་དགོས / ཆུགས་པ་ལ / ཆུགས་ཏོ་རེལ་རེ / ཤུམ / ཤུམ་ཚོར་ཆོ / རྒྱ་པགས་པ / ཀློད་མ་འཕེབ་པའི་རྒྱབ / ལེ་ཤ་ཡོང་པའི་དོན / དམིགས་བསལ་མཐུན་བཟེས / ཕོན་ཆེ་བ / རིགས་པ་ངམན་པ / གཏོས་ཆེ་བ / རྩ་ནས / ཚོ་ལྱུས / ལྷག་པགས་པ / མཐུག་ཚད / གཞན་དང་མ་འཚུ་བའི་འཚམ་ཏོག་ཏོ

ཨན
ghana

འགོར་ཆེ་བ / དེབ་རྒྱགས / ཏོད་རིལ་རི / ཏོག་རྡོག་རིལ་རེ / སྒྲིང་སྒྲིང་ / གཙ་དགོས / ཏིལ་ཐུམ / རྒྱ་པགས་པ / ཁ་འཚམས་པའི / ཁ་མཐུན་པའི / ཀློད་མ་འཕེབ་པའི་རྒྱབ / ལེ་ཤ་ཡོང་པའི་དོན / ལེགས་ཤོམ / ཐོན་གཏད་ཆུགས་པ / དམིགས་བསལ་མཐུན་བཟེས / ཁ་ཤ / རིགས་པ་ངམན་པ / ཐ་ཏོར་ཆེ་ཆ / ཀ / ཀ / ཀ

མཐུན་ལམ་བཟུམ *verb*

tün lam zum

වගා

vagaā

འཇུག་སྒྲོང་ / ལམ་ལུགས་ཡར་ཐོན་གནས་ཆང་ས / ལམ་སྲོལ་ / ལོ་ཐོག་བཏབ་ནི / རིག་གཞུང་ / གསོ་སྒྲོང་ / ཐོན་ཐབས་འབད་ནི / མཐུན་ལམ་བཟུམ / ཡ་རབས་སྒྲོང་བཅང་གནས་ཆང་ས / ཡར་ཐོན་གནས་ཆང་ས / ཞིང་ལྟ་འབད་ནི / བཐོ་ནི

མཐུན་རྒྱོག *noun*

tün drik

සන්ධානය

sanadhaānaya

མཉམ་ཐོམ / མཉམ་རྩབ / མཐུན་ཕྱོགས / མཐུན་རྒྱོག / མཐུན་ཁ་མཐུན

མཐུན་རྒྱོག་ཁ་མཐུན *noun*

tün drik kha tün

සන්ධානය

sanadhaānaya

མཉམ་ཐོམ / མཉམ་རྩབ / མཐུན་ཕྱོགས / མཐུན་རྒྱོག / མཐུན་ཁ་མཐུན

མཐོ *adj*

to

ප්‍රධාන

paradhaāna

ཐྱོན / ཛེ་མེག་ཏུ / དུས་ཚོད / གལ་ཆེ་ཧོས / གལ་ཅན / གོ་གནས་ཆུ་ཏུ / ཆུ་ཆེ་དགས / ཆུ་ཁྱོན / ཁག་ཆེ་དགས / ལེ་ཤ / ར་བཤེ་བཟེཆ / རིང་མོ / ཐབས་ལམ / ཐབས་ཤེས / མཐོ / མཐོ་དགས / མཐོ་ཚད / མཐོ་ཏ / ཁོ་ཙོ་ཏོ / ཡོངས་གྲགས / གཤུང་

මහා

mahaā

ཐྱོན / མཆོག་ཏུ་ཐྱར་པ / དུས་ཚོད / གལ་ཅན / གོ་གནས་ཆུ་ཏུ / ཆུ་ཆེ་དགས / ཆུ་ཁྱོན / ཁག་ཆེ་དགས / ལེ་ཤ / ར་བཤེ་བཟེཆ / རིང་མོ / མཐོ / མཐོ་དགས / མཐོ་ཚད / མཐོ་ཏ / ཡོངས་གྲགས / བཅང་ལམ་ལམ / གཞི་བཏོད་ཅན

ཤེས

shö

ཐྱོན / ཛེ་མེག་ཏུ / ཁ་ཆ / ཁ / ཁ / ཁ

མཐོང་གསལ་ཆེ་ནི་
verb

tong sel ché ni

ආඥාව

āgnaāva

བཀའ་སྩལ / བཀའ་རྒྱ / བཀའ་རྒྱ་གནང་ནི་ / བཀའ་སློབ / བཀའ་གནང་ནི་ / བསོད་རྒྱ / བསོད་རྒྱ་ཕྱིན་ནི་ / དམག་སྟེ / ཤེས་ཡོན / མཐོང་གསལ་ཆེ་ནི་ / འཚོབ་བོས་ལྟན་ནི་ / དབང་ཕྱུར / དབང་ཚད་ཡོད་ནི་

සාමය

saāmaya

བར་ཞེ / བར་འཕྲས / བར་ཟས / ཐྲོག / ཚོ་རིམ / ཚོ་རིམ་བཟློག་ནི་ / བཀའ / བཀའ་རྒྱ / བཀའ་རྒྱ་གནང་ནི་ / བཀའ་གནང་ནི་ / མཁོ་མངག / ཁུ་ལེམ་སེ / བསོད་རྒྱ / བསོད་རྒྱ་ཕྱིན་ནི་ / ཐྲོག་ཉམས / དམག་སྟེ / མངག་ཆ / ཤེས་ཡོན / མཐོང་གསལ་ཆེ་ནི་ / འཚོབ་བོས་ལྟན་ནི་ / ཚུལ་ལྟན / དབང་ཕྱུར / དབང་ཚད་ཡོད་ནི་ / ཞི་བར

අණ

aṇa

ཐྲེལ་ལས / བཀའ་སྩལ / བཀའ་རྒྱ / བཀའ་རྒྱ་གནང་ནི་ / བཀའ་སློབ / བཀའ་གནང་ནི་ / བསོད་རྒྱ / བསོད་རྒྱ་ཕྱིན་ནི་ / ཐྲལ་འཕྲི / དམག་སྟེ / ཤེས་ཡོན / མཐོང་གསལ་ཆེ་ནི་ / འཚོབ་བོས་ལྟན་ནི་ / དབང་ཕྱུར / དབང་ཚད་ཡོད་ནི་

ආඥාවක්

āgnaāvaka

བཀའ་རྒྱ / བཀའ་རྒྱ་གནང་ནི་ / བཀའ་གནང་ནི་ / བསོད་རྒྱ / བསོད་རྒྱ་ཕྱིན་ནི་ / ཐྲལ་འཕྲི / དམག་སྟེ / ཤེས་ཡོན / མཐོང་གསལ་ཆེ་ནི་ / འཚོབ་བོས་ལྟན་ནི་ / དབང་ཕྱུར / དབང་ཚད་ཡོད་ནི་

විධානය

vaidhaānaya

བཀའ་སྩལ / བཀའ་རྒྱ / བཀའ་རྒྱ་གནང་ནི་ / བཀའ་བཀའ / བཀའ་གནང་ནི་ / བསོད་རྒྱ / བསོད་རྒྱ་ཕྱིན་ནི་ / དམག་སྟེ / ཤེས་ཡོན / མཐོང་གསལ་ཆེ་ནི་ / འཚོབ་བོས་ལྟན་ནི་ / དབང་ཕྱུར / དབང་ཚད་ཡོད་ནི་

མཐོང་ཆུང་
noun

tong chung

අපහාස

apahaāsa

ཐད་ཕྱད / ཐད་ཕྱད་ཀྱབ་ནི་ / ཁ་གཏུང་ནི་ / ཁྲུད་དུ་གསོད་པ / ཕྱར་པ་བཏབ་ནི་ / ལྟང་ཆུང / ཁྲུད་གསོད

අපරිරසාදය

aparasaādaya

ཁྲུད་ཏུ་གསོད་པ / ལྟང་ཆུང / མཐོང་ཆུང / ཁྲུད་གསོད

མཐོང་ཉམས
noun

tong nyam

හායනය

haāyanaya

ཀུས་ཉམས / མར་ཕལ / མཐོང་ཉམས / མར་ཆག / མར་ཉམས

མཐོང་ནི་
verb

tong ni

කරන්නේ

karananae

འགོ་བསྡུགས་ནི་ / ཉིད་ནི་ / སྒྲ་ཆུ་བྱ / ཐུག་ནི་ / གནས་ནི་ / ཆ་ཤད་ནི་ / ཐོང་ནི་ / ཤེས་ནི་ / བཏེན་ནི་ / རྟོགས་ནི་ / མཐོང་ནི་ / འཕོག་ནི་ / ཚོར་ནི་ / གཞི་ལུ་གནས་ནི་ / གཞི་བསྡུགས་འབབ་ནི་ / གཞི་བསྡུགས་ནི་ / གཞི་རར་བཞག་ནི

හමු

hamau

འགོ་བསྡུགས་ནི་ / ཉིད་ནི་ / སྒྲ་ཆུ་བྱ / ཐུག་ནི་ / གནས་ནི་ / ཆ་ཤད་ནི་ / ཐོང་ནི་ / ཤེས་ནི་ / བཏེན་ནི་ / རྟོགས་ནི་ / མཐོང་ནི་ / འཕོག་ནི་ / ཚོར་ནི་ / གཞི་ལུ་གནས་ནི་ / གཞི་བསྡུགས་འབབ་ནི་ / གཞི་བསྡུགས་ནི་ / གཞི་རར་བཞག་ནི

පසුබට

pasaubaṭa

བཙའ་ཐུན་ནི་ / བདག་བཅུ་འབབ་ནི་ / བདག་འཛིན་འཕྲལ་ནི་ / ཐོང་ནི་ / ཚོ་ནི་ / བསྒྲག་ནི་ / ཆུན་ཐོང་འབབ་ནི་ / ཕོག་ནི་ / རང་ས་ནི་ / མེས་ས་ཏོར་ནི་ / བཅིང་ནི་ / ཕོང་ནི་ / བསྡུང་ནི་ / བདུན་ནི་ / ཐེག་ནི་ / ཐོག་ས་ནི་ / མཐོང་ནི་ / འཕོག་ནི་ / ལྷིལ་ཁ་ཅེ་འབབ་ནི་ / འཕྱོ་མཐུན་འབབ་ནི་ / ཁཚོ་ཐུང་ནི་ / ཁཚོ་ནི་ / ཕྱིར་ཕྱིན / ཕྱིར་ཕྱིན / ཕྱིར་ཕྱིན

མདངས་མ་ཆེ་བའི། *adj*

dang ma chewé

මෘදු

maṛdau

ཆར་པ་དང་ཆུང་མ་ཆུ་བྱ། / དམ་དམ་མེད་པའི། / མདངས་མ་ཆེ་བའི། / ལྷ་འཇམ་པའི། / རྡེ་ཞིམ་པའི། / མཛེས་ཊོག་ཊོ། / གཱ་དང་ཡང་བསྡུན་བཏུབ་པའི། / ཚུར་བཙོས་འབད་བཏུབ་པའི། / ཅན་ཏོང་ཊོ། / ཏོང་ཁང་ས། / ཅུམ་ཡྱིག་ཡྱུ། / འཇམ་ཆུ། / འཇམ་ནུག་ཆུ / འཇམ་དབྱིག་པའི། / ཐུམས་སྟོང་ཙན། / ཟླུང་ཅན་པའི། / བཀྲག་བཏུབ་པའི། / བཀྲག་ཚ་མ་དབྱིག་པའི། / ཕྱོང་ཕྱོང། / མངར་ཟས། / མངར་མོ། / མཉེན་ལྡན་ཙན། / མཉེན་ཊོང་ཊོ། / ཤུགས་ཆུང་བའི། / ཤུགས་འཇམ་པའི། / ས་ཁ་ས་ཁ། / ལྷབས་མཐུན། /

සුමට

saumaṭa

ཆ་གླང་ས / ཆར་པ་དང་ཆུང་མ་ཆུ་བྱ། / དམ་དམ་མེད་པའི། / མདངས་མ་ཆེ་བའི། / ངོ་མཁྱམ། / ལྷ་འཇམ་པའི། / འཇ་མཁྱམ། / འཇ་ལྷོམས། / འཇན་འཇ / ཆུ་ཐང། / ཅན་ཏོང་ཊོ། / ཅུམ་ཡྱིག་ཡྱུ། / འཇམ་ཆུ། / འཇམ་ནུག་ཆུ / འཇམ་དབྱིག་པའི། / ཐུམས་ལྷོང་ཙན / ཁོང་མཁྱམ་པའི། / འགོང་ལྷོམས། / བཀྲག་ཚ་མ་དབྱིག་པའི། / ཕྱོང་ཕྱོང། / མཉེན་ཊོང་ཊོ། / ལྷོམས་ཅང་ཏ / ལྷོམས་ཊོག་ཊོ། / ས་ཐང། / ཤུགས་ཆུང་བའི། / ཤུགས་འཇམ་པའི། / ས་ཁ་ས་ཁ། / ཐང། / ཐང། / ཁྱབ་དབྱིག་མེད་པའི། / ཟར་ཟྱར་མེད་པ

සුමුදු

saumaudau

ཆར་པ་དང་ཆུང་མ་ཆུ་བྱ། / དམ་དམ་མེད་པའི། / མདངས་མ་ཆེ་བའི། / ལྷ་འཇམ་པའི། / རྡེ་ཞིམ་པའི། / མཛེས་ཊོག་ཊོ། / གཱ་དང་ཡང་བསྡུན་བཏུབ་པའི། / ཚུར་བཙོས་འབད་བཏུབ་པའི། / ཅན་ཏོང་ཊོ། / ཏོང་ཁང་ས། / ཅུམ་ཡྱིག་ཡྱུ། / འཇམ་ཆུ། / འཇམ་ནུག་ཆུ / འཇམ་དབྱིག་པའི། / ཐུམས་ལྷོང་ཙན / ཟླུང་ཅན་པའི། / བཀྲག་ཚ་མ་དབྱིག་པའི། / ཕྱོང་ཕྱོང། / དམའ་ཅས་བཟུང་བའི། / དམའ་ས་བཟུང་བ / ངོ་མ་མ་སྟོན་མི / ཉམ་ཆུང་ / ཉམ་ཆུང་ / ཉམ་ཆུང་ཊོག་ཊོ / མཉེན་ཊོང་ཊོ / ཟན་པ / ཤུགས་ཆུང་བའི། / ཤུགས་འཇམ་པའི། / ས་ཁ་ས་ཁ། / ཐྲོས་པ་ཆུང་བའི། / འཚམས་པ / ཐུབ་དབྱིག་མེད་ཀྱི / ཟླ་ཟླ་ཟླ་ཟ / ཟ་ཟ་ཟ

མདའ *noun*

da

ཊཱིཏལཡ

ītalaya

མདའ / མདའ་ཏུགས

ཝཻཙཱ་ལ་ཀ་ཥ

vaeraḷaārakaṣaka

མདའ / མདའ་ཏུགས

མདའ་ཐུང་ *noun*

da tung

ཛཻ་ལ་ཏ

baeālaṭa

མདའ་ཐུང་ / མཏེའུ་གཟེར / ཐྲོའི་གཤའ་ཕེང་ / ཀྱོག་མདའི་མཐུ་ཆ

མདའ་ཚ་དྲགས་ཎ་བུ *adj*

da tsa drak ta bu

વૈશ્વાસવન્ત

vaiśavaāsavanata

མདའ་ཚ་དྲགས་ཎ་བུ / དམ་ཆོག་ཙན / བདེན་པ / དང་པོ / འཇ་བའི / ཁྱད་པར་ཅན་བཞིས་ཐོ / གནས་ཡོངས་པའི / ཏན་ཚིག་མེད་པའི / ངོ་མ / མངོན་སུམ་ཀྱི / ཐ་དམ་ཆོག་ཙན / ཚ་དྲགས་ / ཡོད་བཞིན་པའི

સઝબૂ

saæbaæ

མདའ་ཚ་དྲགས་ཎ་བུ / དམ་ཆོག་ཙན / བདེན་པ / དང་པོ / འཇ་བའི / ཁྱད་པར་ཅན་བཞིས་ཐོ / གནས་ཡོངས་པའི / ངེས་བདེན / ཏན་ཚིག་མེད་པའི / ངོ་མ / དངོས་གནས། / མངོན་སུམ་ཀྱི / ཐ་དམ་ཆོག་ཙན / ཚ་དྲགས / ཡོད་བཞིན་པའི

མདའ་རྒྱབ་མི *noun*

da kyap mi

ཨཱ་ཙ་ར

ācara

མདའ་རྒྱབ་མི / མདའ་རྩེད་པ

མདའ་རྟགས *noun*

da tak

ཊཱིཏལཡ

ītalaya

མདའ / མདའ་ཏུགས

ཝཻཙཱ་ལ་ཀ་ཥ

vaeraḷaārakaṣaka

མདའ / མདའ་ཏུགས

མདའ་རྩེད་པ *noun*

da tsedpa

ཨཱ་ཙ་ར

ācara

མདའ་རྒྱབ་མི / མདའ་རྩེད་པ

མདུད་ཕོད་བཏབ་ནི *verb*

dü pö tap ni

ঝঁদাইনান

baňdainana

གཞན་གྱི་ལྷོལ་བཟོ་ནི / བཅིང་ནི / མཚུད་ཕོད་བཏབ་ནི / ཐེ་ཀྱུན / ཁ་བཟློམ་མ་ནི / བཅོམ་ནི

ยูกดิไวิยต

*yaugadaivaiyaṭa

མདུད་ཕོད་བཏབ་ནི / ཐུང་པ་ཎ་ཐ / ཐུ་བཟློང་ནི / ཐ་བཟློང་ནི

མདུན་ཕྱོགས *noun*

dün chok

දිශානතිය

daiśaānataiya

དཔ་ཕྱོགས / འཛོད་ཕྱོགས / གཙོ་ཆ་ཕྱོགས / མདུན་ཕྱོགས / གོམས་འཛིན་ཐོ་ལོ་ལྷོང / ཁ་ཕྱོགས / ཞེན་ཕྱོགས

མདུན་ལུ *prep*

dün lu

පෙර

paera

ངང་ཕུ / འདས་པའི་དུས / གཙོ་ཀ / གཙོ་ཆ་ཙེད་པ / ཐོག་ཁ་མ་འབད་ནི / མདུན་ལུ / གོང་ཏུ་འཚེལ་ནི / ཅེ་མ / ཅེ་མ / ཅེ་མ་ལས / ཅེ་མའི / བཟློག་ནི / ཐུ་གོང་ལས / ཐོན་མ / གཤང་ནི / ཙེད་མོའི་ནང་གཙོ་ལས་ཙེ་མི

ඉදිරියට

idairaiyaṭa

དཔྱལ་ཕུ / ངང་ཕུ / འདས་པའི་དུས / གཙོ་ཀ / གཙོ་ཆ་ཙེད་པ / ཐོག་ཁ་མ་འབད་ནི / མདུན་ལུ / གོང་ཏུ་འཚེལ་ནི / ཅེ་མ / ཅེ་མ / ཅེ་མ་ལས / ཅེ་མའི / བཟློག་ནི / ཐུ་གོང་ལས / ཐོན་ཁ / གཤང་ནི / ཙེད་ཁ / ཙེད་མོའི་ནང་གཙོ་ལས་ཙེ་མི

ඉසස්සර

isasara

ངང་ཕུ / འདས་པའི་དུས / གཙོ་ཀ / མདུན་ལུ / ཅེ་མ / ཅེ་མ

පෙරමුණ

paeramauṇa

དཔྱལ་ཕུ / གཙོ་ཀ / གཙོ་ཆ་ཙེད་པ / མདུན་ལུ / ཐུ་ཅུན་འབད་ནི / ཅེ་མ / ཅེ་མ་ལས / ཐུ་འཕྲིང་ནི / ཐུ་གོང་ལས / ཐོན་ཁ / ཙེད་མོའི་ནང་གཙོ་ལས་ཙེ་མི

མདུན་སྐྱོང *noun*

dün kyö

සංවර්ධන

saṁvaradhana

མདུན་ཐོག / གོང་འཚེལ / ཐུན་ཐུག / འཚེལ་འགྱུར / ར་མ་འགྱུར / གསར་འཛོན / གསར་བཟོ / ཡར་ཐུག / ཡར་ཐུས / ཡར་ལྟེད / ཡར་འཚེལ / བཟོ་བསྒྱུར་གོང་འཚེལ

ප්‍රගති

paragatai

མདུན་ཐོག / གོང་འཚེལ / ཐུན་ཐུག / གསར་འཛོན / གསར་བཟོ / ཡར་ཐུས / ཡར་ལྟེད / བཟོ་བསྒྱུར་གོང་འཚེལ / མདུན་ཐོག / ཐུན་ཐུག / ཡར་དུག / ཡར་ཐུས / ཡར་འཚེལ

ප්‍රගති

paragataiya

མདུན་ཐོག / གོང་འཚེལ / ཐུན་ཐུག / གསར་འཛོན / གསར་བཟོ / ཡར་ཐུས / ཡར་ལྟེད / བཟོ་བསྒྱུར་གོང་འཚེལ / མདུན་ཐོག / ཐུན་ཐུག / ཡར་དུག / ཡར་ཐུས / ཡར་འཚེལ

མདེའུ *noun*

deu

ඌණ්ඩ

uṇaḍa

མདེའུ / ཕ་ས་བམ

 වෙඩි

vaeḍai

མདེའུ / ཀྱོབ་མདའི་མདེའུ

མདེའུ་གཟེར *noun*

ලෙව්ලව්

baeālaṭa

མདའ་ཐུང་ / མཏེའུ་གཟེར / ཐྲོའི་གཤའ་ཕེང་ / ཀྱོབ་མདའི་མཐུ་ཆ

མངོ་ཚེན *noun*

do chen

අධියක්ෂ

adhayakaṣa

མངོ་ཚེན / བདག་ཏྲི་ཐ / བདག་ཏུ་ཁ

ཨན་ནི *verb*

nen ni

මාධ්‍ය

maādhaya

བར་བཞུད་ལས / བར་ལས / ཕེའ་ནི / ཆུང་འཕེན་བཟུམ / བསྡུལ་ནི / གནས་ཚུལ་ཐེལ་ལས / མཐན་ནི / འཚུལ་ནི / ཤུགས་ཀྱིས་ཐུར་ནི / བཅོར་ནི / ལུ་ཚུགས་ཆུབ་ནི / དབུར་ནི / དབུར་ཏི་ཆུབ་ནི

පුවත්පත්

pauvatapata

ཕེའ་ནི / བསྡུལ་ནི / གནས
'ཚུལ་ཐུག་ཚར་བའི་གཞར་ཨོག
'ཀི་ཨོག་ཀུ་གཡོག་ལུ་ཀན་ལགས་བཏུབ་མི / མཐན་ནི / འཚུལ་ནི / གསར་ཨོག་ཀན་ཨོག་ཐ་ཚིང / གསར་ཨོག / ཤུགས་ཀྱིས་ཐུར་ནི / བཅོར་ནི / ལུ་ཚུགས་ཆུབ་ནི / དབུར་ནི / དབུར་ཏི་ཆུབ་ནི

མནའ *noun*

na

දිවුරුම්

daivauraumа

དམ་བཅའ / མནའ

ප්‍රතිඥාව

parataignaāva

དམ་བཅའ / དམ་བཅའ་ལེན་ནི / འགྲུབ་པའི་ར་བ / ཁས་ལྷོངས / ཁས་ལྷངས་འབད་ནི / ཁས་ལྷངས་དམ་བཅའ / ཁས་ལྷང་ནི / མནའ / མནའ་འགོ་ནི / མནའ་བཟའ་ནི / གཏུབ་མ / གཏུབ་མར་བཙུགས་ནི / བཟང་ཡོའི་ར་བ

පොරොන්දුව

paeāraeānadauva

དམ་བཅའ / དམ་བཅའ་ལེན་ནི / འགྲུབ་པའི་ར་བ / ཁས་ལྷངས / ཁས་ལྷངས་འབད་ནི / ཁས་ལྷངས་དམ་བཅའ / ཁས་ལྷང་ནི / མནའ / མནའ་འགོ་ནི / མནའ་བཟའ་ནི / གཏུབ་མ / གཏུབ་མར་བཙུགས་ནི / བཟང་ཡོའི་ར་བ

ཨན་ནའོ་ནི *verb*

na bo ni

පොරොන්දුව

paeāraeānadauva

དམ་བཅའ / དམ་བཅའ་ལེན་ནི / འགྲུབ་པའི་ར་བ / ཁས་ལྷངས / ཁས་ལྷངས་འབད་ནི / ཁས་ལྷངས་དམ་བཅའ / ཁས་ལྷང་ནི / མནའ / མནའ་འགོ་ནི / མནའ་བཟའ་ནི / གཏུབ་མ / གཏུབ་མར་བཙུགས་ནི / བཟང་ཡོའི་ར་བ

ප්‍රතිඥාව

parataignaāva

དམ་བཅའ / དམ་བཅའ་ལེན་ནི / འགྲུབ་པའི་ར་བ / ཁས་ལྷངས / ཁས་ལྷངས་འབད་ནི / ཁས་ལྷངས་དམ་བཅའ / ཁས་ལྷང་ནི / མནའ / མནའ་འགོ་ནི / མནའ་བཟའ་ནི / གཏུབ་མ / གཏུབ་མར་བཙུགས་ནི / བཟང་ཡོའི་ར་བ

ཨན་ནའོ་ནི *verb*

na bor ni

භාරයක්

bhaārayaka

ཆོས་ལུགས / བཅོལ་ནི / དམ་བཅའ་ཕྱལ་ནི / ངང་ཤ / འགན་ལག་བཀལ་ནི / ཁས་ལྷངས་འབད་ནི / ཐྲོ་གཏད / ཐྲོ་གཏད་ནི / ཐྲོ་གཏད་ཆོས་ཤ / མནའ་འགོ་ནི / ངེས་ཤེས / གསང་ཐྲོ / གསང་གཏམ / འཆོ་ཀའི་ལག་ཐབ་ཀན / ཡིད་ཆེས / ཡིད་ཆེས་ནི / ཡིད་ཅོས་ནི / ཞལ་ནས་ཊོག་ཆོགས་ཤ

ཨན་ལ་གཟིམ *noun*

නින්ද

nainada

ཉིན་ཊོ་ཆུབ / ཨན་ལ་གཟིམ / ལུལ་ནི / གཤེད / གཤེད་ཡོག་ནི

མཉེམ་ནི
verb

nem ni

ګཱ་ར་ས་ཏ

garasata

བཏེག་ནི / བཏེག་པ / དབྱག་ནི / ཕྱང་ནི / ཕྱང་བ / ཏྲན་ནི / ཕྱང་སྒྲ / བཏྲང་ནི / བཏྲང་བ / འཛེམ་ནི / ཚེལ་ནི / སྒོ་བཏྲང་ནི / བཀག་ནི / ཤང་རིལ་ཆུ་ཐུ / ཐུགས་འཚེལ་ནི / ལྕོར་ནི / མཉེམ་ནི / གཙོད་ནི / གཙོད་པ / གཙོད་བཀག་ནི / ཁམ་གཏང་ནི / ཕྱང་ནི / རེག་ནི / རེག་པ / ཕངས་ནི / ཚེལ་ནི / ཕོགས་ནི / ཕྲིགས་ནི / དཀྲག་ནི / ཚོར་ནི / གཟུར་ནི

ཆཱ་ཏ་ཀ་ཡ་

ghaātakayaā

འབབ་མ་ཚུགས་པའི་ལྷ་ཁག་ཏུགས / བཏེག་ནི / བཏེག་པ / དབྱག་ནི / ཕྱང་ནི / ཕྱང་ནི / ཏྲན་ནི / ཕྱང་ཐ / ཕྱང་ནི / ཕྱང་ཐ / ཕྱང་ནི / ཤང་རིལ་ཆུ་ཐུ / ཐུགས་འཚེལ་ནི / ལས་ཏམར་ཧ / ལྕོར་ནི / ངམར་བསད་འབབ་མི / མི་གསད་མི / མི་གསད་མི་ཪོ / མཉེམ་ནི / གཙོད་ནི / གཙོད་པ / གཙོད་པ་ཁ་ཁ / ཕངས་ནི / ཕྱང་ནི / རེག་ནི / རེག་ཐ / ཕངས་ནི / གསད་འདོད་ཙན / གསད་མི / ཕེགས་ནི / བསན་མ་ཚུགས་ཤ / ཕྱོགས་ཀཱ་ཙོང་འབབ་མི

མཉེ་གཅིག་མའི
adj

no chik mé

ཨ་ར་ཎ་ཌ

mauraṇaḍau

ཏུག་མ་ཚུགས་ཤ / ཁོ་ཕོར་མེདཔ / མཉེ་གཅིག་མའི / ཕན་ལུག་མེདཔ / ཕན་མ་བཏུབས / ཕྱང་མ་ཚུགས་ཤ / ཕེགས་མ་ཚུགས་ཤ

མཉེ་ནི
verb

no ni

ཨ་ཡཻ་ཨ་ལ་ཡ་ཎ

bayaibalayaena

སྒོས་ཀྱི་ནི / ཉིང་ལས་མཉེ་ནི / མཉེ་འཚར་བགོད་ནི / མཉེ་ནི / མཉེ་བགམ་གཏང་ནི / བགམ་ཞིབ་འབབ་ནི / མཚམས་གཅོད་ནི

ཧཱ་པ

haeāpa

མཉེ་ནི / རེ་ཚ / རེ་ཚ་བསྒྱིད་ནི / རེ་འཛིན / རེ་འཛིན་བསྒྱིད་ནི / རེ་འཛུན / རེ་བ / རེ་བ་བསྒྱིད་ནི

ཨ་ལ་ཡ་ཎ

balaāpaeāraeātatauvaena

མཉེ་ནི / རེ་ཚ / རེ་ཚ་བསྒྱིད་ནི / རེ་འཛིན / རེ་འཛིན་བསྒྱིད་ནི / རེ་འཛུན / རེ་བ / རེ་བ་བསྒྱིད་ནི

ས་ཏ་ན

saitanana

འཚར་བ / ཏྲན་ནི / དམིགས་སྣང / སྣང་འཚར / སྣང་བ / མཉེ་ནི / མཉེ་བགམ / མཉེ་བགམ་གཏང་ནི / རེ་བ་བསྒྱིད་ནི / བགམ་ནི / བགམ་པ / ལེགས་ཕར་འཚར་ནི

ཏཻ་ཤ

taerauma

འཛིག་ནི / འཛིན་བཟུང་འབབ་ནི / ཁོ་ངོན་ཁེགས་ནི / ཁོ་ངོན་ཏོག་ཁ / ཁོ་བ་ཏོ་ཁ / ཐུ་མཚན་ཁེགས་ནི / ཏ་ཁོ་ནི / མཉེ་ནི / ཉམས་ཐུགས་ཁེགས་ནི / ཁེགས་ནི / ཁེགས་པ / ཐལས་ཁེགས / ཕྱུགས་བགམ / ཏཱ་ཁ / ཁ་ཁ / ཁ་ཁ / ཁ

མཚན་ཉིད་རིག་པ། *noun*

tsen nyi rik pa

දර්ශනය

daraśanaya

གྲུབ་མཐའ / ནང་དོན་རིག་པ། / མཚན་ཉིད་རིག་པ། / གཞུང་དོན་རིག་པ།

མཚན་མོ། *noun*

tsen mo

රාත්රී

raātaraī

ནུབ་མོ། / མཚན་མོ། / ཞག / ཞག་ཕྱི་རུ

མཚན་མོ་རྒྱུ་བའི། *adj*

tsen mo gyu bai

නිශාචර

naiśaācara

ནུབ་མོ་གི། / ནུབ་མོ་རྒྱུ་བའི། / མཚན་མོ་རྒྱུ་བའི

མཚན་རྟགས། *noun*

tsen tak

ලිංගික

laiṁgaika

འཛིན་སྟོང། / འཛིན་སྟོང་ཀྱི། / ལུས་འཕྲེལ། / ལུས་འཕྲེལ་ཀྱི། / ཕོ་མོའི་རྟགས། / འཕྲིག་སྟོང་ཀྱི། / མཚན་རྟགས། / དཔང་པོའི

චරිත

caraita

སྟོང་ལམ། / ཚོས་ཉིད། / བཤད་མཚན། / རྒྱ་གཤིས། / ཁྱབ་ཚོས། / མིང་གཏམ། / ནད་རྟགས། / གནས་སྐབས། / བཅན་རྟགས། / ར་བཟོང། / ར་གཤིས། / ར་བཞིན་གནས་སྐབས། / རིགས། / གཤིས་རྒྱུ། / གཤིས་ལུགས། / རྟགས། / འཁོར་རྟེད་པ། / མཚན་རྟགས། / དཔྱེ་བ། / ཡིག་འབྲུ

සංකේතය

saṁkaetaya

སྟོང་ལམ། / བཤད་མཚན། / ཁྱབ་ཚོས། / མིང་གཏམ། / ནད་རྟགས། / བཅན་རྟགས། / ར་གཤིས། / གཤིས་རྒྱུ། / རྟགས། / འཁོར་རྟེད་པ། / མཚན་རྟགས། / ཡིག་འབྲུ

མཚན་ཤུབས། *noun*

tsen shup

කොන්ඩම්

kaeānaḍama

ཀུན་ཟམ། / མཚན་ཤུབས

མཚམས་གཅད་ནི། *verb*

tsam ché ni

බයිබලයෙන්

bayaibalayaena

སྒོམ་ཆུབ་ནི། / ཉིང་ལས་མཇོ་ནི། / མཇོ་འཚར་བགོང་ནི། / མཇོ་ནི། / མཇོ་བགམ་གཏང་ནི། / བགམ་ཞིབ་འབད་ནི། / མཚམས་གཅད་ནི།

མཚམས་ཐིག་ས་མཚམས། *noun*

tsam tik sa tsam

පෙලගැසීම

paelagaæsaīma

གྲལ་རིམ / ངང་ཚུལ་ / ཀུན / སྐད་དེ / རིགས་རྒྱུད / ཐུགས / ཐིག / ཚོགས་ཐེང་ / ཐིག་ཁ་ཉིར / མཚམས་ཐིག་ས་མཚམས། / ཟློག་ཐུག ༡༠ ཆུན་ལས

මාර්ගය

maāragaya

བར་ལས / འབད་ཐང་ / འབད་ཚུལ་ / འབད་བཞག་བཅའ་བཞག / ཐྲོན་པ / ཐྲོག་ས / ཐྲོག་ས་ཕྱི་ལས / ཀ་ཅི་ཕྱི་ལས / ཀ་ཅི་ཐོ་ཐོག་ལས / ཀ་ཅི་ཐོ་ལས / ཀུན / ལམ / ལམ་ཆུང་ / མི་ལམ / རིགས་ཀྱུད / ཐང་ལམ / ཐལ་ལ / ཐབས་ལམ / ཐིག / ཚོགས་ཐེང་ / འབད་བཞག་བཅའ་བཞག / ཐྲོན་ལམ / ཐིག་ཁ་ཉིར / མཚམས་ཐིག་ས་མཚམས། / ཟློག་ཐུག ༡༠ ཆ

මාර්ගය

maāragaya

མཚམས་བཙུགས་ནི། *verb*

tsam tsuk ni

වෙනම

vaenama

འཛེལ་བ་མེད་པའི / ཁ་འབྱུལ་ནི / མ་འགྲིགས་པ་བཟོ་ནི / མ་མཐུན་པའི / མ་མཐུན་མ་བཟོ་ནི / སོ་སོ / སོ་སོ་འཕྱལ་ནི / སོ་སོར་འགྱོ་ནི / མཚམས་བཙུགས་ནི / མཚམས་བཟོ་ནི / ཡ་འཕྲལ་འགྱོ་ནི

මාර්ග

maāragaya

མཚམས་བཟོ་ནི། *verb*

tsam zo ni

වෙනම

vaenama

වෙනම

vaenama

මාර්ග

maāragaya

කුතූහලය

kautauhalaya

ඝාර්ද්ද / ඡෙය් ගද්ද / කර්ද්ද

ඝාර්ද්ද / ඡෙය් ගද්ද / කර්ද්ද

කැඩපත

kaæḍapata

කැඩපත

kaæḍapata

ඇස් කර්ණ / ඇස් ගොල / ඇස් ගොල / ඇස් ගොල

མཚོ་མཐའ noun
tso ta

වෙරළ
vaeraḷa

དུས་མཆན / མཐའམ / མཚོ་འགྲམ / མཚོ་ངོགས / མཚོ་མཐའ / མཚོ་མཐའི་ཁྱེ་ཐང་ / ཟུར

මුක්කුව
maukakauva

ཆུ་འགྲམ / ཆུ་མཐའ / མཚོར་ / དཀྱལ་ཀང་ / ཕུང་པོ་ / མཚོ་འགྲམ / མཚོ་ངོགས / མཚོ་མཐའ / མཚོ་མཐའི་ཁྱེ་ཐང་

མཚོ་མཐའི་ཁྱེ་ཐང་ noun
tso té jé tang

මුක්කුව
maukakauva

ཆུ་འགྲམ / ཆུ་མཐའ / མཚོར་ / དཀྱལ་ཀང་ / ཕུང་པོ་ / མཚོ་འགྲམ / མཚོ་ངོགས / མཚོ་མཐའ / མཚོ་མཐའི་ཁྱེ་ཐང་

වෙරළ
vaeraḷa

དུས་མཆན / མཐའམ / མཚོ་འགྲམ / མཚོ་ངོགས / མཚོ་མཐའ / མཚོ་མཐའི་ཁྱེ་ཐང་ / ཟུར

མཚོ་འགྲམ noun
tso dram

මුක්කුව
maukakauva

ཆུ་འགྲམ / ཆུ་མཐའ / མཚོར་ / དཀྱལ་ཀང་ / ཕུང་པོ་ / མཚོ་འགྲམ / མཚོ་ངོགས / མཚོ་མཐའ / མཚོ་མཐའི་ཁྱེ་ཐང་

වෙරළ
vaeraḷa

དུས་མཆན / མཐའམ / མཚོ་འགྲམ / མཚོ་ངོགས / མཚོ་མཐའ / མཚོ་མཐའི་ཁྱེ་ཐང་ / ཟུར

མཚོ་འགྲུལ noun
tso drül

සංචාරක
saṁcaāraka

འགྲོ་འགྲུལ / འགྲོ་འགྲུལ་འབད་ནི་ / འགྲུལ་སྐོར་ཏོ་ཕེངས / འགྲུལ་སྐྱོང་ / འགྲུལ་སྐྱོང་འབད་ནི་ / འགྲུལ་སྐྱོང་དུས་ཡུན་ / འགྲུལ་ཡུན་ / འགྲེལ་ཏ / འགྲོ་བ / འགྲོ་ནི་ / མཁན་འགྲུལ / སྐོར་འགྲུལ / ལམ་འགྲུལ / ལམ་འགྲུལ་འབད་ནི་ / བཞུ་སྐོར་པ / བཞུ་བཤད་པ / འཕྲལ་ཏ་གཏང་ནི་ / མཚོ་འགྲུལ

མཚོ་ལག noun
tso lak

ක්රීක්
karaīka

མཚོ་ལག / མཚོ་ལག ལུང་ཆུ

མཚོ་ལག ལུང་ཆུ noun
tso lak lung chu

ක්රීක්
karaīka

མཚོ་ལག / མཚོ་ལག ལུང་ཆུ

མཚོ་ས་ང noun
tso seng

කැටයමෙන්
kaæṭayamaena

ཆུ་མཚོའི་ས་ཐྲི / མཚོ་ས་ང

མཚོན་ཆ noun
tsön cha

අවි
avai

གོ་མཚོན् / འཕྲ་ཆ / འཕྲ་ཕྱོ / མཚོན་ཆ

མཚོན་འཁོར noun
tsön khor

වැව
vaæva

ཆུགས་མཚོར་ / དམག་འཁོར / བཙན་གས་མཚོར་ / ཁེངས་ཀ / མཚོན་འཁོར

མཚོན་སྐྱབས noun
tsön kyap

රැකවරණ
raækavaraṇa

ཐུགས་བཟེད / དགྲ་ལྟ / ཆུལ་ཁྲགས / བཀག་ནི་ / བཚན་ཐོག / ཉེན་ཐོག / ཉེན་ལྟུབ / ཉེན་ཐོག / ཟུང་ར / ཁྲིམས་ལུང་འགག་པའི་ངོ་རྒྱན / ཚེད་མཁོ་གསོལ་ར / མཚོན་སྐྱབས

පළිහ
palaiha

ཐུགས་བཟེད / དགྲ་ལྟ / ཆུལ་ཁྲགས / ཉེན་ཐོག / ཉེན་ལྟུབ / ཟུང་ར / ཁྲིམས་ལུང་འགག་པའི་ངོ་རྒྱན / ཚེད་མཁོ་གསོལ་ར / མཚོན་སྐྱབས

සුරකින්න
saurakainana

ཐུགས་བཟེད / དགྲ་ལྟ / ཆུལ་ཁྲགས / བཀག་ནི་ / བཚན་ཐོག / ཉེན་ཐོག / ཉེན་ཐོག་འབད་ནི་ / ཉེན་ལྟུབ / ཉེན་ལྟུབ་འབད་ནི་ / ཐོག་ཐུགས / ཐོག་ཐུགས་འབད་ནི་ / བཚན་ནི་ / ཟུང་ར / ཁྲིམས་ལུང་འགག་པའི་ངོ་རྒྱན / ཚེད་མཁོ་གསོལ་ར / མཚོན་སྐྱབས

මුදවාගැනීමේ
maudavaāgaænaīmae

ཐུགས་བཟེད / དགྲ་ལྟ / ཆུལ་ཁྲགས / བཀག་ནི་ / བཚན་ཐོག / ཉེན་ཐོག / ཉེན་ཐོག་འབད་ནི་ / ཉེན་ལྟུབ / ཉེན་ལྟུབ་འབད་ནི་ / ཐོག་ཐུགས / ཐོག་ཐུགས་འབད་ནི་ / བཚན་ནི་ / ཟུང་ར / ཁྲིམས་ལུང་འགག་པའི་ངོ་རྒྱན / ཚེད་མཁོ་གསོལ་ར / མཚོན་སྐྱབས

ගැලවීම
gaælavaīma

ཐུགས་བཟེད / དགྲ་ལྟ / ཆུལ་ཁྲགས / བཀག་ནི་ / བཚན་ཐོག / ཉེན་ཐོག / ཉེན་ཐོག་འབད་ནི་ / ཉེན་ལྟུབ / ཉེན་ལྟུབ་འབད་ནི་ / ཐོག་ཐུགས / ཐོག་ཐུགས་འབད་ནི་ / ཟུང་ར / ཁྲིམས་ལུང་འགག་པའི་ངོ་རྒྱན / ཚེད་མཁོ་གསོལ་ར / མཚོན་སྐྱབས

ආරක්ෂක
ārakaṣaka

ཐུགས་བཟེད / བདེ་སྲུང་ / དགྲ་ལྟ / འཁན་ལེན / ཆུལ་ཁྲགས / བཀག་ནི་ / ཉེན་ཐོག / ཉེན་ལེན / ཉེན་ལྟུང་ / ཉེན་ལྟུང་པ / ཉེན་ལྟུབ / ལྟུང་ཆུབ་དམག་མི / ལྟུང་ཐོག / བཚུང་ནི་ / ཟུང་ར / གཏུབ་མ / ཏྲན་ཏན / ཁྲིམས་ལུང་འགག་པའི་ངོ་རྒྱན / ཚེད་མཁོ་གསོལ་ར / མཚོན་སྐྱབས / ཉེན་ཐོག ཉེན་ཕེད

ආරක්ෂා
ārakaṣaā

ཐུགས་བཟེད / དགྲ་ལྟ / ཆུལ་ཁྲགས / བཀག་ནི་ / བཚན་ཐོག / ཉེན་ཐོག / ཉེན་ཐོག / ཉེན་ཐོག་འབད་ནི་ / ཉེན་ལྟུང་ / ཉེན་ལྟུང་འབད་ནི་ / ཉེན་ལྟུབ / ཐོག་ཐུགས / ཐོག་ཐུགས་འབད་ནི་ / ལྟུང་ཐོག / བཚུང་ནི་ / ཟུང་ར / ཁྲིམས་ལུང་འགག་པའི་ངོ་རྒྱན / ཚེད་མཁོ་གསོལ་ར / མཚོན་སྐྱབས

බේරාගන්න
baeraāganana

ཐུགས་བཟེད / དགྲ་ལྟ / ཆུལ་ཁྲགས / བཀག་ནི་ / བཚན་ཐོག / ཉེན་ཐོག / ཉེན་ཐོག / ཉེན་ཐོག་འབད་ནི་ / ཉེན་ལྟུང་ / ཉེན་ལྟུང་འབད་ནི་ / ཉེན་ལྟུབ / ཐོག་ཐུགས / ཐོག་ཐུགས་འབད་ནི་ / བཚུང་ནི་ / ཟུང་ར / ཁྲིམས་ལུང་འགག་པའི་ངོ་རྒྱན / ཚེད་མཁོ་གསོལ་ར / མཚོན་སྐྱབས

མཛད་པ་པོ noun
dzé pa po

කතෘගේ
kataṛgae

འབྲི་མི / མཛད་མི / མཛད་པ་པོ / བཟོས་མི / ཐོམ་ཕྱིག་པ / ཐོམ་མི / ཐོམ་པ་པོ

කර්තෘ
karataṛ

འབྲི་མི / མཛད་མི / མཛད་པ་པོ / བཟོས་མི / ཐོམ་ཕྱིག་པ / ཐོམ་མི / ཐོམ་པ་པོ

ලේඛකයා
laekhakayaā

འབྲི་མི / མཛད་མི / མཛད་པ་པོ / བཟོས་མི / ཐོམ་ཕྱིག་པ / ཐོམ་མི / ཐོམ་པ་པོ

མཛད་མི noun
dzé mi

කතෘගේ
kataṛgae

འབྲི་མི / མཛད་མི / མཛད་པ་པོ / བཟོས་མི / ཐོམ་ཕྱིག་པ / ཐོམ་མི / ཐོམ་པ་པོ

ලේඛකයා
laekhakayaā

འབྲི་མི / མཛད་མི / མཛད་པ་པོ / བཟོས་མི / ཐོམ་ཕྱིག་པ / ཐོམ་མི / ཐོམ་པ་པོ

කර්තෘ
karataṛ

འབྲི་མི / མཛད་མི / མཛད་པ་པོ / བཟོས་མི / ཐོམ་ཕྱིག་པ / ཐོམ་མི / ཐོམ་པ་པོ

མཛད་རྒྱུ noun
dzé go

උත්සවය
utasavaya

ཆོས་ཐོག་གས་མཛད་རྒྱུ / ཆོ་ཀ / འགྲོ་ལུགས / དུས་སྒོན / མཛད་རྒྱུ / གོས་འཇིམ / ཐུ་ཤོ / ཐུང་ཀྱེན / ཐུང་རིམ / ཀྱེན / ལས་རིམ / ལུགས་ཐོག / རིམ་ཐོ / ཏེན་འཚེལ / ཚེད་བཟན་ལས་རིམ / ཚོང་ཐྲོད / ཚོང་མཚོན

མཛད་སྟོན noun
dzé tön

අනතුර
anataura

དུས་སྐབས / དུས་ཚོད / མཛད་ཐོན / དགེན་ཐོན / གོ་སྐབས / དཀའ་ངལ / སྐབས / ཀྱེན / གཞོད་ཁེན / ཁེན་ཀ / ཁེན་འཚུབས / ངོན་ངག ཀཅོད་ཁེན

අවස්ථාව
avasathaāva

དུས་སྐབས / དུས་ཚོད / མཛད་ཐོན / དགེན་ཐོན / གོ་སྐབས / སྐབས / ཁེན་ཀ / ཐུབས་ལེགས་ཐེག་ངང་ / ངོན་ངག ཀཅོད་ངོན

හේතුව
haetauva

བཙུག་ནི / ངོན་ངག / དུས་སྐབས / དུས་ཚོད / མཛད་ཐོན / དགེན་ཐོན / གོ་སྐབས / ངོས་ལེན / ཐུ་ཤོ / ཐུ་ཀྱེན / ཐུ་ཀྱེན་འབད་ནི་ / ཐུ་ཆཚན / སྐབས / ཀུན་ཐོང་ / ངན་ལེགས་ངོན / ཀཅད་ངོན / ངོན་ངག ཐུ / ངོན་ངག ཀཅད་ངོན / ཇེས་ངག ཐུ་ཁམ་ངཡོད

མཛའ་བཟེ noun
dza tsé

සහෝදරත්වය
sahaeādaratavaya

མཛའ་བཟེ / མཐུན་ཚོགས

མཛའ་བཤེས noun
dza shé

මිතුරා
maitauraā

ཕྱ་མཛའ་ཆ་རོགས་བྱ / ཕྱ་རོགས / ཆ་རོགས / མཛའ་བཤེས / ཕྲོ་ཚང་

མཛའ་མཐུན noun
dza tün

සංසේචනය
saṁsaecanaya

འཕམ་མཐུན / མཛའ་བཤེས / མཛའ་མཐུན / ཉེ་བཤེས

མཛའ་བཤེས noun
dza drel

සංසේචනය
saṁsaecanaya

འཕམ་མཐུན / མཛའ་བཤེས / མཛའ་མཐུན / ཉེ་བཤེས

මිතාරත්ව
maitaratavaya

མཛའ་བཤེས / མཐུན་བཤེས / མཐུན་ལམ

མཛའ་སྦྱོར noun
dza jor

ආදර
ādara

འཕར་སྦྱང་ / འཕར་ལྡང་ / མཛའ་སྦྱོར / དགའ་རོལ / དགའ་བཟེའི་ཉམས / ཏོག་འཕར་ཁ / ཏོག་ལྡང་ / བཟེ་དགའ / བཟེ་དགའི / བཟེ་དགའི་ལྡང་

མཛུབ་མོ noun
dzup mo

ඇඟිලි
æňgailai

མཛུབ་མོ / ལག་མཛུབ

ඇඟිල්ල
æňgailala

མཛུབ་མོ / ལག་མཛུབ

མཛེ་ནད noun
dzé né

ලාදුරු
laādaurau

མཛེ་ནད / ཁྲ་ནད / ས་བདག་ནད / ས་ནད

མཛེས་ཆ *noun*
dzé cha

రూపలావన్య

raūpalaāvanaya

མཛེས་ཆ / མཛེས་རྒྱམ / མཛེས་པ / འཇའ་རིས་མོ / ཁྱད་ཆོས / ལེགས་ཆ / ལེགས་ཤོམ / གསར་རིས་མོ

అలంకారయ

alaṁkaāraya

མཛེས་ཆ / མཛེས་རྒྱམ / མཛེས་པ / འཇའ་རིས་མོ / ཁྱད་ཆོས / ལེགས་ཆ / ལེགས་ཤོམ / གསར་རིས་མོ

མཛེས་ཉམས་ཅན *adj*
dzé nyam chen

అలంకార

alaṁkaāra

མཛེས་ཉམས་ཅན་ / མཛེས་ཏོག་ཏོ / གོ་ལ་བཟུམ / ཐུ་ཚི་ཚི / བཟོད་ཉམས་ཅན་ / མི་བཟུམ / ཐབས་ཤེས་བཟུམ / ཡིད་ཕར་བོང་བའི / བཟང་པོ

མཛེས་ཏོག་ཏོ *adj*
dzé tok to

అలంకార

alaṁkaāra

མཛེས་ཉམས་ཅན་ / མཛེས་ཏོག་ཏོ / གོ་ལ་བཟུམ / ཐུ་ཚི་ཚི / བཟོད་ཉམས་ཅན་ / མི་བཟུམ / ཐབས་ཤེས་བཟུམ / ཡིད་ཕར་བོང་བའི / བཟང་པོ

ᠮᠠᡳᡩᡠ

maṛdau

ཆར་པ་དང་ཆུང་མ་ཆུ་ཏུ / དམ་དམ་མེད་པའི / མཁར་མ་ཆེ་བའི / ཐུ་འཇམ་པའི / ཏེ་ཞིམ་པའི / མཛེས་ཏོག་ཏོ / གཱ་དང་ཡང་བསྡུན་བཏུབ་པའི / ཐུན་བཅོས་འབད་བཏུབ་པའི / ཉན་ཏོང་ཏོ / ཏོང་གང་ས / ཀུན་ལྡན་ཏོ / ཤུགས་ལྡན་ཅན་ / ཤུགས་ལྡན་ཅན་ / ཤ་ཟ / ཤ་ཟ་ཆུ / ཤ་ཟ་ཆུ་ཏུ / ཤ་ཟ་ཏུ་ཡིག་ཐུ / ཐུ་ཚི་ཚི / ཁ་ལ་ཏུ / ཁ་ལ་ཏུ / ཤ་ཟ / ཤ་ཟ / ཤ་ཟ / ཤ / ཤ / ཤ

མར་བགོ། *noun*

mar ko

ལ་ཊཱི་ཨ

vaæṭaīma

འབས་བ་ནི་ / འཕྲད་ནི་ / དཔྱང་ནི་ / འགྱེལ་ནི་ / འགྱུར་ནི་ / འཕྲུང་ནི་ / འཁེལ་ནི་ / ལུ་ཥེམ་ཥེ་འགྱུར་ནི་རྒྱུ་བ། / དམག་ནང་ཏིའི་ནི་ / མར་ / མར་བགོ། / སྒན་ཀྱི་ཐེག་ས། / སྒན་ཐེག། / གནོན་ཐུ་ནང་ལས་བགོ་གཏང་ནི་བཟུམ / ཁམ་ནི་ / ཕོག་ཁ / ཏེ་ནི་ / ཕོར་ནི་ / ཐེག་ས / སྟོན་ཀ / ཚུང་ནི་ / ཐུར / ཙར་ཥོ་ཥིག་ དུམ་གྱ་ཥིག ཐེག་ས་གཅིག / ཙར་ཥོ་ཥིག་ ཏུམ་གྱ་ཥིག ཐེག་ས་གཅིག ཙར་ཀཁ ཙར་འབས

མར་བཅག ཙར་ཕབ *noun*

mar chak mar pap

ལ་ཊ་ཊ

vaṭaṭama

ཙར་ཀཁ གོང་ཚད་བཟུམ / ཙར་བཅག ཙར་ཕབ

ལ་ཊ་ཊ

vaṭaṭama

ཙར་ཀཁ གོང་ཚད་བཟུམ / ཙར་བཅག ཙར་ཕབ

མར་བཅག་ནི *verb*

mar chak ni

ཨ་ཌུ

aḍau

འཕྲི་ནི་ / ཚུང་ཀུ / ཚུང་ཀུ་ཥིག / ཚུང་ཀུ་བཟོ་ནི་ / ཟླ་གཏངས་དམའ་བ / བསྒས་བསྒས / བསྒས་པའི་ / བསྒས་ཚོག / དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ / ཏུམ་ཀ / གལ་གནང་ཚུང་ཀུའི / དགོན་ཏུགས / དགོན་ཏེ / ཙ་ལངམ / ཙ་ལང་བར / ཙར་བཅག་ནི་ / ཙར་ཕབ་ཆུབ་ནི་ / ཙར་ཕབ་ནི་ / དམའ་བ / དམའ་བའི / ཁྱང་ཐུ / ཁྱང་ཐུ་ཥིག / ཁྱང་ཐུ་བཟོ་ནི་ / ཁྱང་ཕ / ཐག་ཐུང་ཀུ / ཚོ་ཚོ་ཚད་ཐུང་ཀུ / ཚ་ལངམ / ཙ་ལང་ཕར / ཙ་ལ / ཙ་ལ་ཥིག / ཙ་ལ་ཥ / ཙ་ལ / ཙ་ལ་ཥ / ཙ་ལ / ཙ་ལ་ཥ / ཙ་ལ

མི་གཅིག་གི་དོན་ལུ། *adj*

mi chik gi dön lu

අඩිය

aḍaiya

ཚ་རོགས་མེད། / གློག་མེད་པའི། / འགྲུལ་སྐྱོང་རོགས་འཛིན་སྒྲ་བྱ། / ཤུང་མཚོན། / ཆུང་ཡིའི། / ལས་ཐོག་གཅིག་གི། / ལྟས་མཚོན། / མི་གཅིག་གི་དོན་ལུ། / མི་མེད་པའི། / ཁག་ཆུང་། / ཕྱུང་རྟགས་གཅིག། / ཡ་ཆུང་། / ཆུང་མ་གཅིག་ཐུག་ཕུར། / ཕྱུང་རྟགས་ཀ་ཆུབ་པའི

පමණක්

pamaṇaka

ཚ་རོགས་མེད། / གློག་མེད་པའི། / འགྲུལ་སྐྱོང་རོགས་འཛིན་སྒྲ་བྱ། / ཤུང་མཚོན། / ཆུང་ཡིའི། / ཆུང་མ་གཅིག་གིས། / ལས་ཐོག་གཅིག་གི། / ལྟས་མཚོན། / མི་གཅིག་གི་དོན་ལུ། / མི་མེད་པའི། / ངམ་ཕྱེད། / ཁག་ཆུང་། / ཕྱུང་རྟགས་ཀ་ཆུ། / ཕ་ཆུང་། / ཕྱུང་རྟགས་ཐུག་ཕུར། / ཕྱུང་རྟགས་ཀ་ཆུ། / ཕ་ཆུང་། / ཆུང་ཡ་ཐུག་ཕུར། / ཕྱུང་རྟགས་ཀ་ཆུ། / ཕ་ཆུ། / ཕ་ཆུ། / ཆུང་ཡ་ཐུག་ཕུ། / ཕ་ཆ / ཕ་ཆ / ཆ / ཆ /

མི་ཐོག
noun
mi tok

परमिपराव
paramaparaāva

རྒྱུད་རྒྱན། / མི་རབས། / མི་ཐོག / བཤོ་འདོན། / བཤོ་རྒྱན། / མི་ཐོག་དུས་མཉམ་པ

उत्पादनय
utapaādanaya

རྒྱུད་རྒྱན། / མི་རབས། / མི་ཐོག / བཤོ་འདོན། / བཤོ་རྒྱན། / མི་ཐོག་དུས་མཉམ་པ

མི་ཐོག་དུས་མཉམ་པ
noun
mi tok dü nyam pa

परमिपराव
paramaparaāva

རྒྱུད་རྒྱན། / མི་རབས། / མི་ཐོག / བཤོ་འདོན། / བཤོ་རྒྱན། / མི་ཐོག་དུས་མཉམ་པ

उत्पादनय
utapaādanaya

རྒྱུད་རྒྱན། / མི་རབས། / མི་ཐོག / བཤོ་འདོན། / བཤོ་རྒྱན། / མི་ཐོག་དུས་མཉམ་པ

མི་དགའ་བ
noun
mi gawa

भैतिकाव
bhaītaikaāva

འཚོལ་ནད། / ཐང་བ / འཇིགས་སྣང་ / མི་དགའ་བ / རོ་ཁྱིའི་འཚོལ་ནད། / སྐག་སྣང་

མི་དགེ་བའི
adj
mi gewé

अयहपत
ayahapata

ཐེག་པའི / གཙོ་ན / འཇི / ཐུན་ཐུགས / ཐུན་ན / མ་བདེ་སྡུག / མ་རྩལ་པའི / མི་དགེ་བའི / ནུ་བ / ནུ་བའི / ངན་པ / ངན་པའི / གཅོད་འཚལ་བ / གཅོད་པ་ཐེ / ཐུང་བ / ཐུང་བའི / ཏོས་འབབས་མེད་པ / ཚལས་ཚེན / ཐོགས

नरक
naraka

ཐེག་པའི / ཐུན་ཐུགས / ཐུན་ན / མ་བདེ་སྡུག / མ་རྩལ་པའི / མི་དགེ་བའི / ནུ་བ / ནུ་བའི / ངན་པ / ངན་པའི / གཅོད་འཚལ་བ / གཅོད་པ་ཐེ / ཐུང་བ / ཐུང་བའི / ཏོས་འབབས་མེད་པ / ཚལས་ཚེན / ཐོགས

रोरॉगातुर
raeāgaātaura

ཐེག་པའི / གཙོ་ན / འཇི / ཐུན་ཐུགས / ཐུན་ན / མ་བདེ་སྡུག / མ་རྩལ་པའི / མི་དགེ་བའི / ནུ་བ / ནུ་བའི / ངན་པ / ངན་པའི / གཅོད་འཚལ་བ / གཅོད་པ་ཐེ / ཐུང་བ / ཐུང་བའི / ཏོས་འབབས་མེད་པ / ཚལས་ཚེན / ཐོགས

सवुतातु
savautatau

ཐེག་པའི / གཙོ་ན / འཇི / ཐུན་ཐུགས / ཐུན་ན / མ་བདེ་སྡུག / མ་རྩལ་པའི / མི་དགེ་བའི / ནུ་བ / ནུ་བའི / ངན་པ / ངན་པའི / གཅོད་འཚལ་བ / གཅོད་པ་ཐེ / ཐུང་བ / ཐུང་བའི / ཏོས་འབབས་མེད་པ / ཚལས་ཚེན / ཐོགས

མི་དགེ་བའི་ལ
noun
mi gewé la

पापय
paāpaya

ཐེག་པ / ཐེག་པ་བསགས་ནི / ཐེག་པའི་ལ / ཐེག་པའི་ལ་འབད་ནི / ལ་ངན་འབད་ནི / ལས / ལས་བསགས་ནི / མི་དགེ་བའི་ལ / མི་དགེ་བའི་ལ་འབད་ནི

མི་དགེ་བའི་ལ་འབད་ནི
verb
mi gewé la bé ni

पापय
paāpaya

ཐེག་པ / ཐེག་པ་བསགས་ནི / ཐེག་པའི་ལ / ཐེག་པའི་ལ་འབད་ནི / ལ་ངན་འབད་ནི / ལས / ལས་བསགས་ནི / མི་དགེ་བའི་ལ / མི་དགེ་བའི་ལ་འབད་ནི

མི་དགེ་བའི་ལ་འབད་མི
noun
mi gewé la bé mi

पवीकारयाा
pavakaārayaā

ཐེག་ནན / ཐེག་པ་བསགས་མི / ལས་ངན་ནན / མི་དགེ་བའི་ལ་འབད་མི

མི་དགེ་བའི་སྒྲོད་པ
noun
mi gewé chö pa

उप
upa

ཐེག་སྒྲོད / ཚེལ་འཛིན / མི་དགེ་བའི་སྒྲོད་པ / ནན་སྒྲོད / ངན་སྒྲོད / ཉེས་སྒྲོད

མི་དང་འཕྲེལ་བའི
adj
mi dang drelwé

वैशेषांग
vaiśeṣaāṁga

འཆམ་ཏོག་ཏོ / ཐུན་ཐེའི / ཐུན་ཚོགས་ཀྱི / གཅིག་ཏུ་གནས་པའི / མི་དང་འཕྲེལ་བའི / མི་ཐེའི / མཉམ་གཅིག་ཐོང་པའི / གཞན་དང་འཕྲེལ་བའི

मानव
maānava

འཕྲོ་བ་མིའི / མིའི / མི / མི་དང་འཕྲེལ་བའི

मानुषिक
maānauṣaika

འཕྲོ་བ་མིའི / མི / མི / མི་དང་འཕྲེལ་བའི / མི་རིགས་ཀྱི

मैनिसा
mainaisaā

འཕྲོ་བ་མིའི / ཆུ་ནག་གི་མི / ཐུན་པ / ལྷ་འབད་མི་ཐུན་ཐ / ལས་ཁུངས་ཀྱི་མི / ཆ་ཤས / མི / མི / མི་དང་འཕྲེལ་བའི / ཉེ་ཚན་ཀྱི་མི / ཕ / ཕ་ཐུན། / ཕ་ཐུན་ཀྱི་མིང་ཚལ / གང་ཟག འཕྲོ་བ་མི་རིགས / དབེར་ནུ་ ཆུ་གར་ཀྱི་མི

མི་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཆུ་བཏ
noun
mi dang gyel khap ta bu

परचणॊऽतव्य
paracaṇaḍatavaya

བང་བསྟོང་ནི / འབད་བསྟུན་ནི / ཚོགས་ཀླུབ / ཐེ / འདོད་ཤུགས / གང་མ་འཚོར / ཐྲིང་ཐྲིང་ / ཀྱངས་ཏ / ཁེ་ཏོ / ཐོག་མེ / ཐོག་ཤུགས / དཔག་ངན་ངང་དཔག་ཐེ་ཆུ་བཏ / མི་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཆུ་བཏ / ནུས་པ / ནུས་ཤུགས / ཉིང་ཐོར་ས / ཤུགས / ཐལ་ཐུགས / ཐོར་ལས་ནན / ཐོར་ལས་ཤུགས / ཚེ / ཐུབ་ཐྲོད་ / བདག་ཚ / དབང་ཤུགས / ཁབ་ཏུན / ངེས་ཤུགས / ཁ་ཐ / ཕ / ཕ / ཐ / ཕ / ཐ / ཕ / ཐ

མི་མང་གིས་མོས་པའི *adj*

mi mang gi mö pé

ජනප්‍රිය

janaparaiya

དར་ཁྱབ་ཆེ་བའི / ཀུན་དགེ / ཀུན་གྱིས་དགེ་བའི / དམངས་གྱི / མི་མང་གིས་མོས་པའི / ཡོངས་གྲགས་ཅན།

མི་མང་ *noun*

mi mang

රාජ්‍ය

raājaya

ཆེས་བཀུར / འཕེལ་ཚོགས / འཕེལ་ཡུལ / ཆུལ་བགས / མཐར་ཕུད / མཐར་ལྡན / མི་མང་ / མི་མང་གི / གནས་སྦྱངས / མངའ་སྡེ / ཉན་མི / ཚུངས་ཆུ་མི / གཞུང་ / གཞུང་འཕེལ་རྒྱན་འཕེལ / གཞུང་དབང་གི / གཟིགས་མི / གཟིགས་གནང་མི

ප්‍රේක්ෂකයා

paraekaṣakayaā

མི་མང་ / མི་མང་གི / ཚུངས་ཆུ་མི / གཞུང་དབང་གི

ප්‍රසිද්ධියේ

parasaidadha

མི་མང་ / མི་མང་གི / གཞུང་དབང་གི / འཕེལ་ཚོགས / འཕེལ་ཡུལ / མཐར་ཕུད / ཉན་མི / ཚུངས་ཆུ་མི / གཟིགས་མི / གཟིགས་གནང་མི

མི་མངོན་པའི *adj*

mi ngön pé

අදෘශ්‍යමාන

adaṛśayamaāna

མི་མངོན་པའི / མི་མཐོང་བའི

མི་མཐུན་པ *noun*

mi tün pa

විරෝධතාවය

vairaeādhataāvaya

ཕྱི་འགྱུར / ཟློག་ཕྱོགས / འགལ་བ / ཆོས་བཙོང / ཆོས་གཏམ / ཆུབ་འགལ / ཆུབ་འགལ་འབད་ནི / ཆུབ་འགལ་ཚོགས་པ / མི་མཐུན་པ / ནན་བཙོང་འབད་ནི / ངོ་ཆོས / ངོ་ཆོས་འབད་ནི

උද්ඝෝෂණ

udaghaeāṣaṇa

ཕྱི་འགྱུར / ཟློག་ཕྱོགས / འགལ་བ / ཆོས་བཙོང / ཆོས་གཏམ / ཆུབ་འགལ / ཆུབ་འགལ་འབད་ནི / ཆུབ་འགལ་ཚོགས་པ / མི་མཐུན་པ / ནན་བཙོང་འབད་ནི / ངོ་ཆོས / ངོ་ཆོས་འབད་ནི

ඝර්ෂණ

gharaṣaṇa

ཕྱོགས་འགལ / མི་མཐུན་པ / རེག་ཏུར / གཡུལ་ཏུར / ངན་ཏུར

විපක්ෂ

vaipakaṣayae

ཆོས་བཙོང / ཆོས་གཏམ / ཆུབ་འགལ / ཆུབ་འགལ་འབད་ནི / ནན་བཙོང་འབད་ནི / ངོ་ཆོས / ངོ་ཆོས་འབད་ནི / ཕྱི་འགྱུར / ཟློག་ཕྱོགས / འགལ་བ / ཆུབ་འགལ / ཆུབ་འགལ་ཚོགས་པ / མི་མཐུན་པ / ངོ་ཆོས

විරෝධතා

vairaeādhataā

ཕྱི་འགྱུར / ཟློག་ཕྱོགས / འགལ་བ / ཆོས་བཙོང / ཆོས་གཏམ / ཆུབ་འགལ / ཆུབ་འགལ་འབད་ནི / ཆུབ་འགལ་ཚོགས་པ / མི་མཐུན་པ / ནན་བཙོང་འབད་ནི / ངོ་ཆོས / ངོ་ཆོས་འབད་ནི

མི་མཐོང་བའི *adj*

mi tongwé

අදෘශ්‍යමාන

adaṛśayamaāna

མི་མངོན་པའི / མི་མཐོང་བའི

མི་མིང་གཏམ་ཅན *noun*

mi ming tam chen

ස්වරූපයක්

savaraūpayaka

ཨང་ཡིག / ཆགས་ནི / འཇ་རིས / བཟློག་ནི / ཁྱངས་པ / འཛིན་ནི / ཁྱད་ཆོས / ཁྱད་ཆོས / མི་མིང་གཏམ་ཅན / གནས་སྦྱངས / ངོ་བོ / པར་རིས / ཤར་ནི / བདག་གས་ནི / དབྱིབས / བཟོ་བཀོད་འབད་ནི / བཟོ་རྒྱ / བཟོ་ནི / བཟོ་ཆ / བཟོ་དབྱིབས / གཟུགས་རིས / གཟུགས་གཞི / ཨང་ཡིག ཨང་རྟགས

හැඩය

haæḍaya

ཨང་ཡིག / ཆགས་ནི / འཇ་རིས / བཟློག་ནི / ཁྱངས་པ / འཛིན་ནི / ཁྱད་ཆོས / ཁྱད་ཆོས / མི་མིང་གཏམ་ཅན / ངོ་བོ / པར་རིས / ཤར་ནི / བདག་གས་ནི / དབྱིབས / བཟོ་བཀོད་འབད་ནི / བཟོ་རྒྱ / བཟོ་ནི / བཟོ་ཆ / བཟོ་དབྱིབས / གཟུགས་རིས / གཟུགས་གཞི / ཨང་ཡིག ཨང་རྟགས

མི་མེད་པའི *adj*

mi mé pé

අඩය

aḍaiya

ཆ་རོགས་མེད་པ / ཁོག་གས་མེད་པའི / འགྲུལ་ཟློ་ཕོག་འཛིན་ལྟ་ཤུ / ཆུང་མཕེལ / ཆུང་ངོའི / ལམ་ཕྱོགས་གཅིག་གི / ལྟར་མཕེལ / མི་གཅིག་གི་ངོ་ཤ / མི་མེད་པའི / ཁག་ཆུང་ / ཕུང་ངོ་གི་ཁྱད / ཡ་ཆུང / ཆུང་མ་གཅིག་ཁུར / ཕུང་ངོ་གི་ཁྱད / ཕུང་ངོ་ཁ་ཤུ་ཡ་ཤ

තනිකම

tanaikama

ཆ་རོགས་མེད་པའི་ཁྱོ་ལྟང / མི་མེད་པའི / ཤུན་ལྟང / དབེན་པ

තනිවම

tanaivama

ཆ་རོགས་མེད་པ / ཁོག་གས་མེད་པའི / འགྲུལ་ཟློ་ཕོག་འཛིན་ལྟ་ཤུ / ཆུང་ངོའི / ལམ་ཕྱོགས་གཅིག་གི / མི་གཅིག་གི་ངོ་ཤ / མི་མེད་པའི / ཁག་ཆུང་ / ཕུང་ངོ་གི་ཁྱད / ཡ་ཆུང / ཆུང་མ་གཅིག་ཁུར / ཕུང་ངོ་གི་ཁྱད / ཕུང་ངོ་ཁ་ཤུ་ཡ་ཤ

පමණක්

pamaṇaka

ཆ་རོགས་མེད་པ / ཁོག་གས་མེད་པའི / འགྲུལ་ཟློ་ཕོག་འཛིན་ལྟ་ཤུ / ཆུང་ངོའི / ཆུང་མ་གཅིག་གི / ལམ་ཕྱོགས་གཅིག་གི / ལྟར་མཕེལ / མི་གཅིག་གི་ངོ་ཤ / མི་མེད་པའི / དམིགས་བསལ་གྱི / ཁག་ཆུང / ཕུང་ངོ་གི་ཁྱད / ཕམ་ཕྱོགས་གི / ཡ་ཆུང / གཞན་ཁར་མེད་པའི / གཞན་ཆ་མ་མཚུངས / ཆུང་མ་གཅིག་ཁུར / ཕུང་ངོ་གི་ཁྱད / ཕུང་ངོ་ཁ་ཤུ་ཡ་ཤ

མི་ཚུ *noun*

mi tsu

ජාතිය

jaātaiya

རྒྱལ་ཁབ / མི / མི་ས་ཅར / མི་ཚུ / མངའ་བདག / ས་བོངས

ජනතාව

janataāva

མི / མི་ས་ཅར / མི་ཚུ

མི་ཚེ *noun*

mi tsé

ජීවිත

jaīvaitaya

མི་ཚེ / ཐོ་ཉམས / ཚེ / ཐོག་ཚེ་ཐོག / ཐོག་ཚེ་ཐོག ས་ཕམ་ཅན

མི་ཚེ་ཉམས་གསོ *noun*

mi tsé nyam so

පුනරුත්ථාපන

paunarautathaāpana

ཐོང་ཁྱེམ་ཉམས་བཅོས / མི་ཚེ་ཉམས་གསོ / གཞིས་ཆགས

མི་ཚོགས *noun*

mi tsok

සංච

saṁca

འབོར་ཚན / ལེ་ཤ / མི་འཛོམས / མི་ལེ་ཤ་འཛོམས་ཐོང་པའི་དོན / མི་ཐུང / མི་ཁྲོམ / མི་ཚོགས / ཕུང / ཕུང་པོ / བརྒྱགས་ཕུང

ස්ථාවර

sathaāvara

ཆ་རོགས / ཁྱོང་ཁྱོང་བཟོ་ནི / དུས་ཕྱུན / དུས་ཕྱུན་ཁྱི / ཐུག་ཞིག་པའི / ཕྱུན་བཏན་བཟོ་ནི / འགྱུར་ཐོག་ཚད་པ / འགྱུར་ཐོག་ཚད་པའི / མི་ཚོགས / མཉམ་ཐོང / རྒྱ་བཏན་ཁྱི / གཏན་འཇགས་ཀྱི / འཁྱབ་ཐུ / ཚ་བཏན་བཟོ་ནི / ཚོང་ཐུ

සමාගම

samaāgama

ཆ་རོགས / ཁྱོང་ཁྱོང / མི་ཚོགས / མཉམ་ཐོང / ཏན་ཏན / འཁྱབ་ཐུ / ཚོང་ཐུ / ཚོང་ལས

සමාජය

samaājaya

ཆ་རོགས / ཁྱི་ཐུ / ཁྱི་ཚོགས / ཐུ / ཐུ་གཅིག་པ / ཐུ་ཁང / ཐུ་ཚོགས / འཇ་ཐུ / མི་ཚོགས / མཉམ་ཐོང / མཉམ་གནས / རྒྱ་ཐག / འཁྱབ་ཐུ / ཚོགས་པ / ཚོང་ཐུ / རྒྱ་ཐག ས་ཁྱི ཁ་ཤས་ཀྱི / ཤ་ཆ་ཐུ / ཤ་ཆ་ཐུ ཁ་ཤས / ཤ་ཆ་ཐུ ཁ་ཤས / ཤ་ཆ་ཐུ ཁ་ཤས ཀུན་ཏུ་ལས་ལས

සංසදය

saṁsadaya

ཆ་རོགས / ཁྱི་ཐུ / ཁྱི་ཚོགས / ཐུ / ཐུ་གཅིག་པ / ཐུ་ཁང / ཐུ་ཚོགས / འཇ་ཐུ / ཤོག་ཕྲན / ཤོག་ཕྲན་ཁ་ཤས / ཚོང་ཐུ / ཤ་ཆ་ཐུ / ཤ་ཆ་ཐུ ཁ་ཤས / ཤ་ཆ་ཐུ ཁ་ཤས / ཤ་ཆ་ཐུ ཁ་ཤས ཀུན་ཏུ་ལས་ལས

කල්ලියට

kalalaiyaṭa

མི་ངན་ཐུ་ཚན / མི་ཚོགས / ཟུ་ཁག ཐུ་ཁག

සංගමයේ

saṁgamayae

ཆ་རོགས / ཁྱི་ཐུ / ཁྱི་ཚོགས / ཐུ / ཐུ་གཅིག་པ / ཐུ་ཁང / ཐུ་ཚོགས / འཇ་ཐུ / འཇའ་ཚོགས / འཇའ་བ / མི་ཚོགས / མཉམ་ཐོང / མཉམ་གནས / ཤས་ཐག / འཁྱབ་ཐུ / ཚོགས་པ / ཚོང་ཐུ / མཐུན་ཚོགས / ཤས་ཐག ས་ཁྱི / ཤ་ཆ་ཐུ ཁ་ཤས / ཤ་ཆ་ཐུ ཁ་ཤས / ཤ་ཆ་ཐུ ཁ་ཤས ཀུན་ཏུ་ལས་ལས

කල්ලියක්

kalalaiyaka

མི་ངན་ཐུ་ཚན / མི་ཚོགས / ཟུ་ཁག ཐུ་ཁག

පොකුරු

paeākaurau

ཐུ / ཁག་ཚན / མི་འཛོམས / མི་ལེ་ཤ་འཛོམས་ཐོང་པའི་དོན / མི་ཐུང / མི་ཁྲོམ / མི་ཚོགས / ཟུ / ཚན

අඩුක්කුව

aḍaukakauva

འབོར་ཚན / ལེ་ཤ / མི་འཛོམས / མི་ལེ་ཤ་འཛོམས་ཐོང་པའི་དོན / མི་ཐུང / མི་ཁྲོམ / མི་ཚོགས / ཕུང / ཕུང་པོ / བརྒྱགས་ཕུང

සමූහයක්

samaūhayaka

ཐུ / ཁག་ཚན / མི་འཛོམས / མི་ལེ་ཤ་འཛོམས་ཐོང་པའི་དོན / མི་ཐུང / མི་ཁྲོམ / མི་ཚོགས / ཟུ / ཚན

མི་འདོད་ནི *verb*

mi dö ni

වෛරය

vaairaī

མི་འདོད་ནི / ཐུ་ལས་མི་དགའ་ནི / མ་དགའཔ / ཞེ་ཐང

མི་འབོར *noun*

mi bor

ජනගහනය

janagahanaya

གྲངས་ཐོན་ལས / མི་འབོར / མི་ཐོན

མི་འཛོམས *noun*

mi dzom

අඩුක්කුව

aḍaukakauva

འབོར་ཚན / ལེ་ཤ / མི་འཛོམས / མི་ལེ་ཤ་འཛོམས་ཐོང་པའི་དོན / མི་ཐུང / མི་ཁྲོམ / མི་ཚོགས / ཕུང / ཕུང་པོ / བརྒྱགས་ཕུང

සමූහයක්

samaūhayaka

ཐུ / ཁག་ཚན / མི་འཛོམས / མི་ལེ་ཤ་འཛོམས་ཐོང་པའི་དོན / མི་ཐུང / མི་ཁྲོམ / མི་ཚོགས / ཟུ / ཚན

පොකුරු

paeākaurau

ཐུ / ཁག་ཚན / མི་འཛོམས / མི་ལེ་ཤ་འཛོམས་ཐོང་པའི་དོན / མི་ཐུང / མི་ཁྲོམ / མི་ཚོགས / ཟུ / ཚན

සංච

saṁca

འབོར་ཚན / ལེ་ཤ / མི་འཛོམས / མི་ལེ་ཤ་འཛོམས་ཐོང་པའི་དོན / མི་ཐུང / མི་ཁྲོམ / མི་ཚོགས / ཕུང / ཕུང་པོ / བརྒྱགས་ཕུང

མི་འོས་པའི *adj*

mi ö pé

අභව්‍ය

abhavaya

མི་འོས་པའི / མི་ཐེབ་པའི / མི་ཐེབ་ཅ / ཐེབ་པ་མ་ཡིན་ཅ

ගරාමය

garaāmaya

ཐོང་ངན་ཁྱི / མ་ཅང་བའི / མི་ཁོས་པའི / ཏམ་གེ་གེ / ཚུལ་མེན་ཁྱི / ཚུལ་ཐོང་ཁྱི / ཞིབ་ཏོག་ཏོ་མེད་པའི

མི་ཡོངས་གཏམ།
noun

mi yong drak chen tsu jé su dren pé dön lu zheng pé dra ku

ས་ཁ

samaārakaya

ངན་ཏེན / རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ བས་ནང་ཟིས་ཀུན་ཞུ་བའི་ ཁྱིམ་དང་རྩོའི་ཀ་རིང་ལྟ་བུ / མི་ཡོངས་གྲགས་ཅན་ཚུ་ཟིས་གྱི ངན་པའི་རྩེན་ལྡན་བཞིངས་པའི་འཛིན་སྐྱ / སྲོལ་རྒྱན

མི་རབས
noun

mi rap

ཨུཏ་པཱ་དན་ཡ

utapaādanaya

སྐྱེད་སྐྱན / མི་རབས / མི་ཟོག / བཟོ་འདོན / བཟོ་སྐྱན / མི་ཟོག ངོ་མཚན་པ

པ་ར་མི་པ་ར་ཝ
noun

paramaparaāva

སྐྱེད་སྐྱན / མི་རབས / མི་ཟོག / བཟོ་འདོན / བཟོ་སྐྱན / མི་ཟོག ངོ་མཚན་པ

མི་རབས་གོང་མ
noun

mi rap gong ma

ཕི་ཡ

paiya

ཕ་ཁྲས / ཕ་པ / ཕཡ་དང་ཕའི་གི་ཕ་པ / མི་རྒྱུ / མི་རབས་གོང་མ / ཕ་ཁན / ཕ་མེས / སྲོལ་བཟྱོད / སྲོལ་བཙུགས་མི / ཡབ / ཡེ་ཤྲའི་བློམ

མི་རིགས
noun

mi rik

བྷཻ་ཏཱ་རཡ

gaeātaraya

མི་རིགས / རིགས་ཀྱན

མི་རིགས་ཀྱི
adj

mi rik kyi

ཛ་ན་བཱ་ར་ཁ

janavaāragaika

མི་རིགས་ཀྱི / ལྟར་སྲོལ་ཀྱི

ཨ་ནུ་ཥ་ཁ

maānauṣaika

འཚོ་བ་མཱའི / མི / མི / མི་དང་འབྲེལ་བའི / མི་རིགས་ཀྱི

ཝཱ་ར་ཁ

vaāragaika

བཀྲུད་པའི / མི་རིགས་ཀྱི / ལྟར་སྲོལ་ཀྱི / རིགས་ཀྱི

མི་རིགས་གནས་གཡོ
noun

mi rik nagpo

ཀཻ་ལཱ

kaḷau

ཀཻ་གནས་གཡོ / ཁ་དོག་གནས་གཡོ / བཀྲག་གནས་གཡོ / མི་གནས་གཡོ / མི་རིགས་གནས་གཡོ / ཁནོག་པ

ནཻ་ག་ཏ་ཝཱ

naīgaraeā

ཀཻ་གནས་གཡོ / ཁ་དོག་གནས་གཡོ / བཀྲག་གནས་གཡོ / མི་གནས་གཡོ / མི་རིགས་གནས་གཡོ / ཁནོག་པ

མི་རེ་རེ་བཞིན་དུ
pron

mi ré ré zhin du

སི་ཡ་ལུ

saiyalau

ཏ་མཉམ / ཏ་ཚང་ / ཏ་ཚང་ / ཏ་ཚང་གི / ཏ་ཚང་བའི / འཇན་འཇན / ཐོག་ལས་པའི / ཁ་ར / གཱ་ར / ཁ་ར / ཀ་ལམ / ཏ་ལ་པོ / ཏ་ལ་པོར / ཨཡ་གཅུ་བའི / ཁོ་ནོ / ཐོན་མ་ཚོར་མ / ཁོ་ནོ / ཐུན་མ་ཞོར་ཆ / ཀ་ཀ / ཀ་ཀ / ཀ་ཀ / ཀ་ལ / ཏ་ལ / ཏ་ལ / ཏ་ལ / ཏ་ལ / ཐ་ལ / ཐ་ལ / ཐ

ජාතිය

jaātaiya

རྒྱལ་ཁབ། / མི། / མི་སེར། / མི་རྒྱ། / མངའ་བདག། / ས་བོངས།

ཀཱཥཻཏཾར

kaṣaetara

ཕྱོགས་གསེས། / རྒྱ་ཁྱོན། / རྒྱལ་ཁབ། / ལྷང་པ། / མི་སེར། / ས་གོ། / ས་བོངས། / ས་གནས། / གཡུས། / གཞི་ངོན། / ས་གོ། ཀུ་ཚད། / ཕྱི་ཁ། / ལྷ་ས། / ལྷ་གཞི། / ས་བོངས། / ས་ཞིང། / ཞེང་ཐང། / ཞིང་། / ཞིང་ཁ། / དབེར་ན་ སྨོན་སྨྲོང་གི་ལྷ་གཞི་ཚན་རིག་ཆུ་ཀུ

ལཻཀ

laeāka

ཕྱོགས་གསེས། / འཇམ་སྨིང་ / རྒྱལ་ཁབ། / འཇིག་རྟེན་འཇམ་སྨིང་ / ལྷང་པ། / མི་སེར། / མངའ་བདག། / ལ་ཡུས / ས / ས་བོངས། / ས་གཞི། / མཐའ་ཟུར / ཐང་ / གཡུས / འཇམ་སྨིང་ / འཇིག་རྟེན། / ས་ཞེང་

ཨཌཱམ

iḍama

ཕྱོགས་གསེས། / འཇམ་སྨིང་ / རྒྱལ་ཁབ། / འཇིག་རྟེན་འཇམ་སྨིང་ / སྨིང་ / ལྷང་ཐོན་གསུམ / ལྷང་པ / མི་སེར། / མངའ་ཐེ / མངའ་ཁོངས / ལ་ཡུས / ས / ས་བོངས། / ས་གཞི། / མཐའ་ཟུར / ཐང་ / ཐོག་ཚད། / གཡུས

ཪཊ

raṭa

ཕྱོགས་གསེས། / རྒྱལ་ཁབ། / ལྷང་པ། / མི་སེར། / གཡུས

མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ། *mi ser gyel khap* — noun

ජනරජය

janarajaya

གྲྭ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ། / མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ། / བཙན་འཛིན་གཞུང་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ

མི་ཐེ *mi dé* — noun

සංගමය

saṁgamaya

གྲྭ་ཚོགས། / གཅིག་ཐོར། / གཅིག་འདྲེས། / གཅིག་ཚོགས། / ཐེ་རིགས་གཅིག་པའི་མཉམ་ལས། / རྒྱལ་ཚོགས། / མི་ཐེ / གཞན་ཐོར། / ཚན། / ཚོགས་ཐེ / ཚོང་ཐེ / ཡུལ་ཐེ

མི་ཐེ་ལན་ *mi dé* — noun

ཚུན་འཛིན

ལ་མཐུན་གྱི་གཞི་འགྱུར་ཕྱུ་བུ

mi dé pen tsün drel tün gyi zhi gyam ta bu

රෙදිපිළි

raedaipaiḷai

ཐྲེག་གཞི / མི་ཐེ་ལན་ཚུན་འཛིན / ལ་མཐུན་གྱི་གཞི་འགྱུར་ཕྱུ་བུ / རས / རས་ཆ / ཐལག་རས / གཞི་འགྱུར

མི་ཐེའི *mi dé* — adj

විශේෂාංග

vaiśaeṣaāṁga

འཕགས་ཏོག་ཏོ / ཐྲེ་ཐེའི / ཐྲེ་ཚོགས་ཀྱི / གཅིག་ཏུ་གནས་པའི / མི་ངང་འཛིལ་བའི / མི་ཐེའི / མཁན་གཅིག་ཐོར་པའི / གཞན་ངང་འཛིལ་བའི

མི་སྦུང་ *mi pung* — noun

අඩුකක්කුව

aḍaukakauva

འཕོར་ཚན / ལེ་ཤ / མི་འཛོམས / མི་ལེ་ཤ་འཛོམས་ཐོར་པའི་ངོན / མི་སྦུང་ / མི་ཁྲོམ / མི་ཚོགས / ཤུང་ / ཤུང་པོ / བཟེགས་ཤུང

සමූහයක්

samaūhayaka

ཐེ / ཁག་ཚན / མི་འཛོམས / མི་ལེ་ཤ་འཛོམས་ཐོར་པའི་ངོན / མི་སྦུང་ / མི་ཁྲོམ / མི་ཚོགས / ཅ / ཚན

පොකුරු

paeākaurau

ཐེ / ཁག་ཚན / མི་འཛོམས / མི་ལེ་ཤ་འཛོམས་ཐོར་པའི་ངོན / མི་སྦུང་ / མི་ཁྲོམ / མི་ཚོགས / ཅ / ཚན

සංචි

saṁca

འཕོར་ཚན / ལེ་ཤ / མི་འཛོམས / མི་ལེ་ཤ་འཛོམས་ཐོར་པའི་ངོན / མི་སྦུང་ / མི་ཁྲོམ / མི་ཚོགས / ཤུང་ / ཤུང་པོ / བཟེགས་ཤུང

མི་སྲིད་པའི *mi si pé* — adj

අභව්‍ය

abhavaya

མི་འགས་པའི / མི་སྲིད་པའི / མི་སྲིདས / སྲིད་པ་མ་ཡིན་པ

නොහැකි

naeāhaækai

ལྟ་ཁག་ངན་གས / མི་སྲིད་པའི / མི་སྲིདས / སྲིད་པ་མ་ཡིན་པ

མི་སྲིདས *mi sidpa* — adj

අභව්‍ය

abhavaya

མི་འགས་པའི / མི་སྲིད་པའི / མི་སྲིདས / སྲིད་པ་མ་ཡིན་པ

නොහැකි

naeāhaækai

ལྟ་ཁག་ངན་གས / མི་སྲིད་པའི / མི་སྲིདས / སྲིད་པ་མ་ཡིན་པ

མི་ཁུ *mik chu* — noun

කඳුළු

kaṅdauḷau

འཕྲལ་གཏང་ནི / ངོང་ / ཏོག་ཀ / ཏཱ་ནི / མིག་ཁུ

མིག་ཁུ་ཤོར་ནི *mik chu shor ni* — verb

ඇමතුම

æmatauma

འགོད་བཀུག་འབད་ནི / འགོ་ནི / བཅར་ནི / བརྒྱུད་འཕེན / ཁྱུད་འཕེན་གཏང་ནི / ཨང་ལ་ཐད / ཨང / ཨང་འགོད / ཨང་ཁྱབ་ནི / ཨང་ཁྱབ་ནི / ཨང་ཤུགས་ཐེ་ཁྱབ་ནི / ཨང་ཤུགས་ཅན / བགོད་ཐུ་ཐྱིན་ནི / བཀུག་ནི / ཐྲེ་ཁ / ཐེ་ཁ / མིག་ཁུ་ཤོར་ནི / མིང་བཏགས་ནི / ཐུ་ནི / ཏ་ངོད / ཐྲེ་ངག་འགོད་ཐྲ

མིག་ཏོ *mik to* — noun

ඇසේ

æsa

ཁར་མིག / མིག་ཏོ / བཅུ་ལྷག་ལྟགས / བཅུ་ཐང / ཨཱོང་ལྟགས / ཨཱོང་ཤུགས / ཁར་མིག ལུང / ཁོན་མིག ཀེ་བ་བཟུང

ඇසෑ

æsa

ཁར་མིག / མིག་ཏོ / བཅུ་ལྷག་ལྟགས / བཅུ་ཐང / ཨཱོང་ལྟགས / ཨཱོང་ཤུགས / ཁར་མིག ལུང / ཁོན་མིག ཀེ་བ་བཟུང

མིག་ཏོ་རྒྱབ *mik to kyap* — noun

නිනද

nainada

མིག་ཏོ་རྒྱབ / ཨན་ལ་གཟིམ / ཉལ་ནི / གཤེད / གཤེད་བོག་ནི

མིག་དཔེ *mik pé* — noun

ආදර්ශ

ādaraśa

དཔེ / འདྲ་གཟུགས / མ་དཔེ / མིག་དཔེ / དཔེ / དཔེ་རིས / དཔེ་བཤད / དཔེ་ཚད / དཔེ་གཞི / དཔེར་བརྗོད / དཔེ་དཔྱད་འབད་མི / བཟོ་བགོད / བཟོ་ཐུམ

රටාව

raṭaāva

དཔེ / འདྲ་གཟུགས / མ་དཔེ / མིག་དཔེ / དཔེ / དཔེ་རིས / དཔེ་བཤད / དཔེ་ཚད / དཔེ་གཞི / དཔེར་བརྗོད / དཔེ་དཔྱད་འབད་མི / བཟོ་བགོད / བཟོ་ཐུམ

නියැදි

naiyaædai

དཔེ / འདྲ་གཟུགས / མ་དཔེ / མིག་དཔེ / དཔེ / དཔེ་རིས / དཔེ་བཤད / དཔེ་ཚད / དཔེ་གཞི / དཔེར་བརྗོད / དཔེ་དཔྱད་འབད་མི / བཟོ་བགོད / བཟོ་ཐུམ

མིག་བཤལ་རྒྱབ་ནི *mik shel kyap ni* — verb

පාවෙන්න

paāvaenana

འཕྲུལ་འགྱོ་ནི / མིག་བཤལ་རྒྱབ་ནི / བཤལ་ནི

མིག་མང་རྩེད་མོའི་རྒྱལ་པོ *mik mang tsé mö gyalpo* — noun

රජු

rajau

སྤོམ་ཤོས / དམག་རྩེད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ / མི་དབང་རྒྱལ་པོ / མིག་མང་རྩེད་མོའི་རྒྱལ་པོ / ཙཻཏ་ན་ཤཱཀ / དགེ་གི་རྒྱལ་པོ / གཙོ་ཅན

མིག་མང་རྩེད་མོའི་ཡ་ཞེ *mik mang tsé mö a zhé* — noun

ආදිපාදවරිය

*ādaipaādavaraiya

ཀེཏུ་ཀ་གི་ལྷན / རྒྱལ་མོ / རྒྱལ་བཙུན / མིག་མང་རྩེད་མོའི་ཡ་ཞེ / སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ཨས / སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ཨ / ཏུས་གི་ཡ་ཞེ / བཙུན་མོ / མོ་ཏ་ཀ / ཨ་ཏ་ཀ ཨ་ཏ་ཀ་ཤོས

රැජින

raæjaina

རྒྱལ་མོ / རྒྱལ་བཙུན / མིག་མང་རྩེད་མོའི་ཡ་ཞེ / སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ཨས / སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ཨ / ཏུས་གི་ཡ་ཞེ / བཙུན་མོ / མོ་ཏ་ཀ ཨ་ཏ་ཀ་ཤོས

බිසව

baisava

ཀེཏུ་ཀ་གི་ལྷན / རྒྱལ་མོ / རྒྱལ་བཙུན / མིག་མང་རྩེད་མོའི་ཡ་ཞེ / སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ཨས / སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ཨ / ཏུས་གི་ཡ་ཞེ / བཙུན་མོ / མོ་ཏ་ཀ ཨ་ཏ་ཀ་ཤོས

མིག་འཕྲུལ *mik trül* — noun

ඉන්ද්‍රජාලික

inadarajaālaika

དཔལ་སྦྱོར་ཅན / མིག་འཕྲུལ / མིག་འཕྲུལ་ཅན / མིག་འཕྲུལ་ཀྱི / སྦྱོ་ཏོག་ཏོ / སྦྱོ་བ་ཆེ་ཏོག་ཏོ / ཡ་མཚན་ཆེ་བའི

མིག་འཕྲུལ་ཀྱི *mik trül gyi* — adj

ඉන්ද්‍රජාලික

inadarajaālaika

དཔལ་སྦྱོར་ཅན / མིག་འཕྲུལ / མིག་འཕྲུལ་ཅན / མིག་འཕྲུལ་ཀྱི / སྦྱོ་ཏོག་ཏོ / སྦྱོ་བ་ཆེ་ཏོག་ཏོ / ཡ་མཚན་ཆེ་བའི

མིག་འཕྲུལ་ཅན *mik trül chen* — adj

ඉන්ද්‍රජාලික

inadarajaālaika

དཔལ་སྦྱོར་ཅན / མིག་འཕྲུལ / མིག་འཕྲུལ་ཅན / མིག་འཕྲུལ་ཀྱི / སྦྱོ་ཏོག་ཏོ / སྦྱོ་བ་ཆེ་ཏོག་ཏོ / ཡ་མཚན་ཆེ་བའི

མིག་འཕྲུལ་མཁན་པོ *mik trül khen po* — noun

විශාරද

vaiśaārada

སྒྲུ་མ་མཁན / ཕ་ཐིས་ལ་ལ་མཁས་རིག་ཅན་ཕ་ཐུ / མིག་འཕྲུལ་མཁན་པོ / མིག་འཕྲུལ་རྒྱབ་མི / མིག་འཕྲུལ་སྦྱོར་མི / ངན་ལྟས་མཁན / དཔེགས་བསལ་ཀྱི་མཁས་རིག ཤིང་བཟོའི་མཁས་རིག་ཅན

མིག་འཕྲུལ་རྒྱབ་མི *mik trül kyap mi* — noun

විශාරද

vaiśaārada

སྒྲུ་མ་མཁན / ཕ་ཐིས་ལ་ལ་མཁས་རིག་ཅན་ཕ་ཐུ / མིག་འཕྲུལ་མཁན་པོ / མིག་འཕྲུལ་རྒྱབ་མི / མིག་འཕྲུལ་སྦྱོར་མི / ངན་ལྟས་མཁན / དཔེགས་བསལ་ཀྱི་མཁས་རིག ཤིང་བཟོའི་མཁས་རིག་ཅན

མིག་འཕྲུལ་སྦྱོར་མི *mik trül tön mi* — noun

විශාරද

vaiśaārada

སྒྲུ་མ་མཁན / ཕ་ཐིས་ལ་ལ་མཁས་རིག་ཅན་ཕ་ཐུ / མིག་འཕྲུལ་མཁན་པོ / མིག་འཕྲུལ་རྒྱབ་མི / མིག་འཕྲུལ་སྦྱོར་མི / ངན་ལྟས་མཁན / དཔེགས་བསལ་ཀྱི་མཁས་རིག ཤིང་བཟོའི་མཁས་རིག་ཅན

མིག་རྟོས་ལ་ཐན་པའི *mik tö la pen pé* — adj

පිටපත්

paiṭapata

འདྲ་བཤུས / འདྲ་བཤུས་རྒྱབ་ནི / འདྲ་བཟོ / འཛོག་བརྒྱ་པའི / ལང་སོལ་རྒྱབ་ནི / མིག་རྟོས་ལ་ལན་ནི / དཔེ་བཀྲ་ནི / དཔེ་བཤུས་རྒྱབ་ནི / དཔེ་བཞུ་ནི / དཔེ་བཞུ་རྩ་བའི / ངན་ཚན་ཀྱི་ཀྱང་ལ / ངན་ལྟ་ནི / ངན་ལྟ་ཤུ་ཁ / ངན་ལ་ཁ / ངན་ལ་ཁ / ངན་ལ

མིང་གཏམ *noun*

ming tam

চরিত

caraita

སྒྲོང་ལམ / ཚོས་ཉིད / བང་མཚན / ཆུ་གཤིས / ཁྱད་ཆོས / མིང་གཏམ / ནད་རྒྱས / གནས་སྦྱངས / ངན་རྒྱས / རང་སྒྲུང / རང་གཤིས / རང་བཞིན་གནས་སྦྱངས / རིགས / གཤིས་ཆུང / གཤིས་ལྷག་ / རྒྱས / འཁྱལ་ཟོད་པ / མཚན་རྒྱས / ངན་ཚུལ་པ / ཡིག་འབྲུ

পিনাতারু

painataārau

འཚར་སྦྱང / ལྷོས་རིས / འཇུ་པར / ཟླ་འཇུ / ཟླ་པར / ཟློག་བརྟན / མིང་གཏམ / སྦྱང་བརྟན / སྦྱང་བ / ཕོ་པར / སྒྲན་ངག་གི་ཟླས / ངལ་ཕུན / ངལ་ཕུན / ཀུན་ཁྱབ / ཁ་ཟས / ཁ་ཟས / ཁ་ཟས / ཁ་ཟས / ཁ / ཕ / ཕ / ཕ

སྨ་ཧ་སྨད། *noun*

mu ha mé

දිවැසිවරයා

daivaæsaivarayaā

ཁ་ཆ̀འི་སྒོན་པ / དཀོན་མཆོ
ག་གིས་གནང་བའི་སློབ་དཔོན། / ལྷ་བཟང་གནས་ཏན་མི
/ སྨ་ཧ་སྨད / མངོན་ཤེས་མཁན / སྒོན་པ

වකඨෘ

vakataṛ

ཁ་ཆ̀འི་སྒོན་པ / དཀོན་མཆོ
ག་གིས་གནང་བའི་སློབ་དཔོན། / ལྷ་བཟང་གནས་ཏན་མི
/ སྨ་ཧ་སྨད / མངོན་ཤེས་མཁན / སྒོན་པ

མེ། *noun*

mé

දිලිසෙන

dailisaena

ཨ་ཙི̀་རེ / ཨང་དང་པ / མཚོག་ཏु་ལྷུར་པ / ཚུང་ཀུ /
མཁར་ས་ནས / བསྡུས་བསྡུས / དཀའ་ཁམས་ནས /
དཀའ་ཏོག་ཏོ / འཇམ་ས / འཇམ་ཏོང་ཏོ /
ལྷོད་མེད་པ / དཀར་མཁར་ནས / བཀྲག་ཚ་དྲགས /
ལྷུ་པོ / ལེགས་ཕོན / ཐོ་ཐོས་ནས / ཐོ་ཡིག /
མེ་ཧོད / ཁམས་དཀའ་བའི / གཞིད་ཐུམ་ཅིག /
ཁུང་ས / ཧོད / ཧོད་ཆེམ་ཆे / ཧོད་མཁར་པ /
ཧོད་ཤར་བ / རིག་པ་ཚ་དྲགས / གསལ་ཏོག་ཏོ /
ཚོས་གཞིའི་བཀྲག་ལྷ་བ / ཡང་འཕྲོས་འཕྲོས / ཡང་བ
/ བཟང་པོ / གཞིད་ཐུམ་ཅིག ལྷ་སེ་སེ

ඉහන

pahana

ལྷོན་མེ / ཁོང་བཞུ / ལ་ཡང / མེ

දීප්තිමත්

daīpataimata

ཨ་ཙི̀་རེ / ཨང་དང་པ / མཚོག་ཏु་ལྷུར་པ / ཚུང་ཀུ /
མཁར་ས་ནས / དཔལ་འཕྲོས་འཕྲོས / བསྡུས་བསྡུས /
དཀའ་ཁམས་ནས / དཀའ་ཏོག་ཏོ / ཉིང་ས་ས་ལྷ /
འཇམ་ས / འཇམ་ཏོང་ཏོ / ལྷོད་མེད་པ /
དཀར་མཁར་ནས / བཀྲག་ཚ་དྲགས / ལྷུ་པོ /
ལེགས་ཕོན / ཐོ་ཐོས་ནས / ཐོ་ཡིག / མེ / མེ་ཧོད
/ ཁམས་དཀའ་བའི / ཁམ་ལྷོན་མེད་པ /
གཞིད་ཐུམ་ཅིག / ཁུང་ས / ཧོད / ཧོད་ཆེམ་ཆे /
ཧོད་མཁར་ས / རིག་པ་ཚ་དྲགས / གསལ་ཏོག་ཏོ /
གསལ་རི̀་རི / གསལ་ཏོག་ཏོ / གསལ་ཏོག་ཏོ་ལྷ / ཚ

ආලෝක

ālaeākaya

ཨ་ཙི̀་རེ / ཨང་དང་པ / མཚོག་ཏु་ལྷུར་པ / ཚུང་ཀུ /
མཁར་ས་ནས / དཀའ་ཁམས་ནས / དཀའ་ཏོག་ཏོ /
བཀྲག་ཚ་དྲགས / ལེགས་ཕོན / ཐོ་ཐོས་ནས /
ཐོ་ཡིག / ཧོད / ཧོད་ཆེམ་ཆे / ཧོད་
ཤར་ས / ཚ་ཡ̀ / ཧ̀ / ཧ̀ / ཧ

མེ་མདའ noun
mé da

මිසයිල

maisayaila

སྒྲོག་མཚོན् / མེ་མདའ / འཕྲུར་མདའ

රයිෆල්

rayaifala

ལག་མདའ / མེ་མདའ / ཀློབ་མདའ

མེ་མདའ་སོག་གི noun
mé da sok kyi

වාර්තාව

vaārataāva

འགྲེལ་བཤད་ / གསལ་སྒྲ / འགྲོར་བཏང་འབད་ནི་ / མེ་མདའ་སོག་གི / ལྟ་ནན་ཞུ་འབད་ནི་ / ཉོགས་བཤད་བཀོད་ནི་ / གསལ་བཤད་ / གསལ་བཤད་ཞུ་ནི་

མེ་འབར noun
mé bar

දහනය

dahana

མེ་འབར་ནི verb
mé bar ni

පිළිස්සීම

paiḷaisasaīma

གཏུང་ནི་ / མེ་འབར་ནི་ / མེ་གཏང་ནི་ / བསྲེག་ནི་ / ཚ་ནི་ / འཚོག་ནི་

පිළිස්සුම්

paiḷaisasauma

གཏུང་ནི་ / མེ་འབར་ནི་ / མེ་གཏང་ནི་ / བསྲེག་ནི་ / ཚ་ནི་ / འཚོག་ནི་

མེ་འོད noun
mé ö

ආලෝක

ālaeākaya

ཨང་དང་ས་ / མཆོག་ཏུ་ལྷུར་ཡ / མདངས་ཅན་ / དཀར་ཉམས་ཅན་ / དཀར་མདངས་ཅན་ / བཀྲག་ཚ་དངོས / ལེགས་ཕོན / ཟླ་གྲོས་ཅན་ / ཟླ་རིག་ཅན་ / ཉམས་དཀར་བའི / འོད་ཚམ་ཆེ / རིག་པ་ཚ་དངོས / གསལ་ཏོག་ཏུ / བཤང་པོ / ཚ་ཚོ་རེ / ཙཱུང་ཀུ / བལྟས་བསྟན / དཀར་ཏོག་ཏུ / འཇམ་ལུ / ཕྱི་ལྟ / ཟླ་ཟླ་ཏོ་ཏུ / ཕྱི་ཝེདས / དཀར་མདངས་ཅན་ / བཀྲག་ཚ་དངོས / ལྷུ་པོ / ལེགས་ཕོན / ཟླ་གྲོས་ཅན་ / མེ / མེ་ཏང་ཟླུག་ཏུ / མེ་འོད / ཉམས་དཀར་བའི / གཤིད་ཟླུམ་ཅིག / ཞུང་ལུ / འོད / འོད་ཚེམ་ཆེ / འོད་མདངས / འོད་ཀུན་བསྡུགས་ནི / འོད་གསལ་ནི / འོད་ཤར་བ / ཐུར་ནི / རིག་པ་ཚ་ངོས / བདེ་གནས་ནི / ཚོས་གཤིའི་བཀྲག་ཕྲ་ཏུ / ཡང་འཕྲོས་འཕྲོས / ཡང་

දිලීසෙන

dailaisaena

ཨ་ཙོ་རེ / ཨང་དང་ས / མཆོག་ཏུ་ལྷུར་ཡ / ཞུང་ཀུ / མདངས་ཅན་ / བཟླས་བཟླས / དཀར་ཉམས་ཅན་ / དཀར་ཏོག་ཏུ / འཇམ་ལུ / འཇམ་ཏོང་ཏུ / ཕྱི་ལྟ་ཝེདས / དཀར་མདངས་ཅན་ / བཀྲག་ཚ་ངོས / ཟླ་ཟླ་ཏོ་ཏུ / ཟླ་ཟླ་ཏོ / ལེགས་ཕོན / ཟླ་ཟླ་ཏོ / ཟླ་རིག་ཅན་ / མེ / མེ་ཏང / ཉམས་དཀར་བའི / གཤིད་ཟླུམ་ཅིག / ཞུང་ལུ / འོད / འོད་ཚེམ་ཆེ / འོད་མདངས / འོད་ཀུན་བསྡུགས་ནི / འོད་གསལ་ནི / ཚོ་ཤར་ནི / ཐུར་ནི / རིག་པ་ཚ་ངོས / བདེ་གནས་ནི / ཚོས་གཤིའི་བཀྲག་ཕྲ་ཏུ / ཡང་འཕྲོས་འཕྲོས / ཡང་ / བཟང་པོ / གཤིད་ཟླུམ་ཅིག ཚ་ཚོ་ཚེ

දීප්තිමත්

daīpataimata

ཨ་ཙོ་རེ / ཨང་དང་ས / མཆོག་ཏུ་ལྷུར་ཡ / ཞུང་ཀུ / མདངས་ཅན་ / ཏང་ཝ་འཕྲོས་འཕྲོས / བཟླས་བཟླས / དཀར་ཉམས་ཅན་ / དཀར་ཏོག་ཏུ / ཉིང་ལང་ས་ཐེ / འཇམ་ལུ / འཇམ་ཏོང་ཏུ / ཕྱི་ལྟ / ལེགས་ཕོན / ཟླ་ཟླ་ཏོ་ཏུ / ཟླ་ཟླ་ཏོ / ཟླ་རིག་ཅན་ / མེ / མེ་ཏང / / ཉམས་དཀར་བའི / ཉེས་ཟླུན་མེད་ / གཤིད་ཟླུམ་ཅིག / ཞུང་ལུ / ཏང / ཏང་ཚེམ་ཆེ / ཏང་མདངས / ཏང་ཤར་བ / རིག་པ་ཚ་ངོས / གསལ་ནི་རི / གསལ་ཏོག་ཏུ / གསལ་ཏོག་ཏུ་ཐེ / ཚ

མེ་རི་དོང་ noun
mé ri dong

ආවාටය

āvaāṭaya

མེ་རི་དོང་ / ཕྱུལ་ཏོང་

མེ་རྫས noun
mé dzé

ගාසාතු

gaāsatau

འགྲུལ་ཐ / འགན་ལག / ཅང་གཤོན / ཁྱལ / ཟླུན་བཏོང / ཐ་ཆ / ལྷ་ལག་དགས / ཐོག་ནུས / མེ་རྫས / ཉེས་བཤུགས / རིན / ཁྱལ / བཟའ་འཕྲང / འགན་ལག / འགན་བཅོལ

མེ་ཀླུང་ noun
mé lung

බලශක්ති

balaśakatai

ལེ་ཤོ / མེ་ཀླུང་ / ངར་ཕྱགས / ནུས་ཤུས / ནུས་ཕྱགས

མེ་ལོང noun
mé long

කැඩපත

kaæḍapata

བཤད་མཚོན / མེ་ལོང / མིག་ཕེར / ཕོར་བ་གང / ཕེར / ཕེར་ལོར / མཚུངས་གསལ

ගැලාසි

galaāsa

མེ་ལོང / མིག་ཕེར / ཕོར་བ་གང / ཕེར / ཕེར་ལོར

མེ་ལྷ noun
mé ché

ගිනි

gainai

ལེ་ཡང / མེ / མེ་སྨོམ / མེ་ལྷ / མེ་ལྟབ / ཀློབ་མདའ་ཆུབ་ནི

མེ་ལྟ་བུ adj
mé ta bu

සජීවී

sajaīvaī

ཕྱོད་ནི / གནས་ས་ནི / འབར་བཞིན་པའི / ཕྱོད་ནི / ཟླུག་ཏུ་ལྟ་བའི / མེ་ལྟ་བུ / གནས་ནི / དངོས་མཚོང་ཆུང་བསྡུགས / གསོན་ནི / གསོན་པའི / འཚོ་ནི / འཚོ་བའི

ජීවන

jaīvana

འབར་བཞིན་པའི / ད་ལྟ་ཡོད་པའི / ཕྱོད་ནི / ཟླུག་ཏུ་ལྟ་བའི / མེ་ལྟ་བུ / གནས་ནི / གནས་པའི / དངོས་མཚོང་ཆུང་བསྡུགས / ཐོག་ལྟ / གསོན་ནི / / གསོན་ཉམས་ཅན / གསོན་པའི / གསོན་པ / / ཡུན་གནས་པ

වාසසථාන

vaāsasathaāna

འབར་བཞིན་པའི / ཕྱོད་ནི / ཟླུག་ཏུ་ལྟ་བའི / མེ་ལྟ་བུ / གནས་བཅའ་ནི / གནས་ནི / / དངོས་མཚོང་ཆུང་བསྡུགས / གསོན་ནི / / འཚོ་ནི / འཚོ་བའི

མེ་ལྷབ noun
mé lhap

පතාරය

pataraya

ཚུ་ཆུབས / འདབ་མ / ལྷབས / ཕོ་འདབ / མེ་ལྟབ / ཐལ་ལེབ / ཕྱོག་ལེབ / ཕྱོམ་འདབ

ගිනි

gainai

ལེ་ཡང / མེ / མེ་སྨོམ / མེ་ལྷ / མེ་ལྟབ / ཀློབ་མདའ་ཆུབ་ནི

མེ་ཤུག་འཕྲར་མདའ noun
mé shuk pur da

රොකට්

raeākaṭa

ཕྱག་མདའ / མེ་ཤུག་འཕྲར་མདའ

མེ་སྨོམ noun
mé bom

ගිනි

gainai

ལེ་ཡང / མེ / མེ་སྨོམ / མེ་ལྷ / མེ་ལྟབ / ཀློབ་མདའ་ཆུབ་ནི

མེཀা་རེལ noun
meka rel

මැකරල්

maækarala

མེད་ཐབས་མེདས adj
mé tap medpa

අවශ්‍යයයි

avaśayayai

མེད་དུ་མི་ཐུང་བའི / ངེས་པར་དུ་དགོས་པའི / ངེས་པར་མཁོ་བའི / ཐབས་མེད་པའི / གལ་ཆེ / གལ་ཆེ་བའི / དགོས་བཅེན་བཅེན / ལག་ཆེ་དགས / ལག་ཆེ་བའི / མེད་ཐབས་མེདས / ཉེ་བར་མཁོ་བའི / ཐ་ཙམ / དབང་ཙམ / གཞི་ཐ

අවශ්‍යතාව

avaśayataāva

འདོད་ཆགས / འདོད་ཆགས་ཡོང་ནི / འདོད་པ / འདོད་པའི་ངོན / འཇུ་ནི / དགོས་མཁོ / དགོས་ནི / དགོས་འདོད / མཁོ་འདོད / མཁོ་འདོད་བསྡུད་ནི / ཐོ་འདོད་བསྡུད་ནི / མེད་ཐབས་མེདས / ངེས་མཁོ / ཉེ་མཁོ / ཉེ་ཆེ / ཉེ་ཆེ་བསྡུད་ནི / ཉེ་བ / ཉེ་བའི་ངོན / གསོལ་འདེབས / གསོལ་སྨྲ་བཏབ་ནི / ཡིད་སྟོན / ཞུ་ནི / ཞུ་བ / ཞུ་བ་ཕྱལ་ནི

අවශ්‍යය

avaśaya

འདོད་ཆགས / འདོད་ཆགས་ཡོང་ནི / འདོད་པ / འདོད་པའི་ངོན / འཇུ་ནི / དགོས / / ངོ / ངོ / ངོ / ངོ / ངོ / ངོ / ངོ / ངོ / ངོ / ངོ / ngoms / ngos / ngos / ngos

སྨད་པ་གཏང་ནི། *verb*

medpa tang ni

தூவாள

tauvaāla

སྐྱོན་ཞུགས་ནི། / རྒ / རྒ་སྐྱོན། / རྒ་བཏོན། / རྒ་བཏོན་ནི། / སྨད་པ་གཏང་ནི། / གནོད་སྐྱོན། / གནོད་སྐྱོན་འཕྲུང་ནི། / གནོད་ནི། / གནོད་པ། / གནོད་པ་བཀག་ནི། / ཆ་བཟློག་གཏང་ནི། / ཆ་གཏོར་གཏང་ནི། / དབྱལ་ཡོར་འགྱུར་ནི།

வினாශ

vainaāśa

ཐྱང་ཀ / ཇོག་ས་ནི། / བཟློག་ཐྱོར། / སྨད་པ་འགྱོ་ནི། / སྨད་པ་གཏང་ནི། / ཁམ་ཚུང་ / ཁེ་ནི། / ཐྱོར་བཤིག / ཆ་བཟློག་གཏང་ནི། / ཆ་གཏོར་གཏང་ནི། / དབྱལ་ཡོངས / དབྱལ་ཡོར་འགྱུར་ནི། / ཡར་ནི། / ཞིག་རལ / ཞིག་ཤུལ / ཐྱོར་བཤིག ཀྱང་འགོག་ / བཟློག་པ / ཐྱོར་བ

མེས་མ་བཏགས་པ། *adj*

mé ma tagsapa

வைனாமே

baeāḷaňda

நொமேரு

naeāmaeraū

མ་ལུགས། / མེས་མ་བཏགས་པ། / ནོ་མ་ལུགས། / ནོ་ཚོང་མ་སྨིན་ཆ / ཁེང་ཟླ་བ

མེས་མེད་པ། *adj*

mé medpa

தகதிரு

takatairau

འཇྱང་ལྡར་མེད་པ / ལྡར་མེད་པ / མེས་མེད་པ

விகார

vaikaāra

དགོད་ཐ་སི་ནི / འཇྱང་ལྡར་མེད་པ / ལྡར་མེད་པ / མེས་མེད་པ / ཏཱ་མ་ནི་ནི

ཨ། *pron*

mo

ஈய

æya

ཨཆ་ས། / དེ / འདི / ཀ / ཀ་འདི / གང་ཟག་ག

་ཡིན་མེང་ཚད / ཁོ / ཁོ་ཕྱུག / མིང་ཚད / མོ / ཚིའི་མིང་ཚད

மெம

maema

ཨཆ་ས། / དེ / འདི / ཀ / ཀ་འདི / གང་ཟག་གི་ཡིན་མེང་ཚད / ཁོ / ཁོ་ཕྱུག / མིང་ཚད / མོ / ཚིའི་མིང་ཚད

வஹன்ஸே

vahanasae

ཨཆ་ས། / དེ / འདི / ཀ / ཀ་འདི / གང་ཟག་ཡིན་ཡིན་ཚད / ཁོ / ཁོ་ཕྱུག / མིང་ཚད / མོ / ཚིའི་མིང་ཚད

எமகினா

emagaina

ཨཆ་ས། / དེ / འདི / ཀ / ཀ་འདི / གང་ཟག་ཡིན་ཡིན་ཚད / ཁོ / ཁོ་ཕྱུག / མིང་ཚད / མོ / ཚིའི་མིང་ཚད

பிரிஂத

bairaiňda

ཨཆ་ས། / ཕྱད་མེད / མོ / ཀན་ས་མོ / ཟ་མ་ལྡར་མེད / ཟ་མོ

எய

eya

ཨཆ་ས། / དེ / འདི / ཀ / ཀ་འདི / གང་ཟག་ཡིན་ཡིན་ཚད / ཁོ / ཁོ་ཕྱུག / མིང་ཚད / མོ / ཚིའི་མིང་ཚད

பவ

bava

ཨཆ་ས། / དེ / འདི / ཀ / ཀ་འདི / གང་ཟག་ཡིན་ཡིན་ཚད / ཁོ / ཁོ་ཕྱུག / མིང་ཚད / མོ / ཚིའི་མིང་ཚད

མོ་གི་མཇུག་མ། *noun*

mo gi juk ma

பிரசி

barasa

འཕྲག་ནི / ཕྱི་ར / མགུ་ཤད / ཁ་ཤགས་ཚང་ཀ / ཕག་ཟེ / ཐང་ཚོས / ས་ལ་ཀ / ཐ་ལ་ཀ / ངན་ར་ནི

མོ་གིས་མོ་ལུ་དགའ་མི། *noun*

mo gi mo lu ga mi

சமலிஂகிக

samalaiṁgaika

ཐ་འཛེལ་ཀྱི / མོ་ཁིས་མོ་ལུ་དགའ་མི

མོ་གོ། *noun*

mo go

ஏஂதௌம

æňdauma

ཨཆ་ས།ཡིན་ཐོན་ནས / གོ་ལ / ཐོན་ནས / མོ་ནས / མོ་གོ

མོ་སྒྲག་གི། *adj*

mo lok gi

அநர்஥காரீ

anarathakaārai

དབག་ས།ཡིན / དགག་ཚོགས་ནི / ཁས་མི་ལེན་པའི / ཤོག་པའི / མེད་པའི / མོ་སྒྲག་གི / གནོད་པའི

ऽऋ

ṛna

དགག་ས།ཡིན / དགག་ཚོགས་ནི / ཁས་མི་ལེན་པའི / ཤོག་པའི / མེད་པའི / མོ་སྒྲག་གི / གནོད་པའི

མོ་ཆས། *noun*

mo ché

ஏஂதௌம

æňdauma

ཨཆ་ས།ཡིན་ཐོན་ནས / གོ་ལ / ཐོན་ནས / མོ་ནས / མོ་གོ

མོ་དྲ། / མོ་ད་ཤོས། *noun*

mo drak mo drak shö

ஆதிபாதுவரிய

ādaipaādavaraiya

ཀེའུ་ཀ་གི་ཐུན / ཆུ་ལ་མོ / ཆུ་ལ་བསྡན / མིག་མང་ཁྲིད་ཚིའི་ཡ་ཞེ / ཐོག་ཆགས་ཀྱི་ཨཆ / ཐོག་ཆགས་ཀྱི་ཨ / ཏྲས་ཀི་ཀ་ཡ་ཞེ / བསྡན་མོ / མོ་ད་ཤ / མོ་ད་ཤོས

ரஃஜைன

raæjaina

ཆུ་ལ་མོ / ཆུ་ལ་བསྡན / མིག་མང་ཁྲིད་ཚིའི་ཡ་ཞེ / ཐོག་ཆགས་ཀྱི་ཨཆ / ཐོག་ཆགས་ཀྱི་ཨ / ཏྲས་ཀི་ཀ་ཡ་ཞེ / བསྡན་མོ / མོ་ད་ཤ / མོ་ད་ཤོས

பைஸவ

baisava

ཀེའུ་ཀ་གི་ཐུན / ཆུ་ལ་མོ / ཆུ་ལ་བསྡན / མིག་མང་ཁྲིད་ཚིའི་ཡ་ཞེ / ཐོག་ཆགས་ཀྱི་ཨཆ / ཐོག་ཆགས་ཀྱི་ཨ / ཏྲས་ཀི་ཀ་ཡ་ཞེ / བསྡན་མོ / མོ་ད་ཤ / མོ་ད་ཤོས

མོ་བདར། *noun*

mo tap

டெஸ்ஏ

ṭaesaṭa

འབར་བཞུ་ནི / འབར་ཕུ་བ / འབར་ཚོས / དཔྱད་ཞིབ / ཚོས་ཕྱུགས / ཚོས་ཕྱུགས་ལེན་ནི / དམ་འཛིན་འབར་ནི / བདེན་ལུངས / ངོ་འགྲན / འཕྲི་དཔྱད་འབར་ནི / འཕྲི་ཚོམ / འགྲེས་ཀློག་ལས / ཁོ་ཁབ / ཁ་ཁབ / ཁ་ཁ / ཁ་ཁ / ཁ / ཁ /

མོའི་མིང་ཚབ *pron*

mö ming tsap

ཨ།ཡ

æya

ཨཨ་སྒ / དེ / འདི / ཀ / གཱ་འདི / གང་ཟག་གཞུམ་པའི་མིང་ཚབ / ཁོ / ཁོ་རྣ་ཏ / མིང་ཚབ / མོ / མོའི་མིང་ཚབ

ཝཧན་སཻ

vahanasae

ཨཨ་སྒ / དེ / འདི / ཀ / གཱ་འདི / གང་ཟག་གཞུམ་པའི་མིང་ཚབ / ཁོ / ཁོ་རྣ་ཏ / མིང་ཚབ / མོ / མོའི་མིང་ཚབ

ཨེཨ

maema

ཨཨ་སྒ / དེ / འདི / ཀ / གཱ་འདི / གང་ཟག་གཞུམ་པའི་མིང་ཚབ / ཁོ / ཁོ་རྣ་ཏ / མིང་ཚབ / མོ / མོའི་མིང་ཚབ

ཨཝ

bava

ཨཨ་སྒ / དེ / འདི / ཀ / གཱ་འདི / གང་ཟག་གཞུམ་པའི་མིང་ཚབ / ཁོ / ཁོ་རྣ་ཏ / མིང་ཚབ / མོ / མོའི་མིང་ཚབ

ཨཡ

eya

ཨཨ་སྒ / དེ / འདི / ཀ / གཱ་འདི / གང་ཟག་གཞུམ་པའི་མིང་ཚབ / ཁོ / ཁོ་རྣ་ཏ / མིང་ཚབ / མོ / མོའི་མིང་ཚབ

ཨེམ་ཀི་ན

emagaina

ཨཨ་སྒ / དེ / འདི / ཀ / གཱ་འདི / གང་ཟག་གཞུམ་པའི་མིང་ཚབ / ཁོ / ཁོ་རྣ་ཏ / མིང་ཚབ / མོ / མོའི་མིང་ཚབ

མོས་གུས *noun*

mö gü

ཨ་བ་ཌ་ཡ

avadhaānaya

གཞན་ལར་འཛིན་ནི / གཞན་ལར་འཛིན་ནི / གཞན་ལར་སྐྱང་ནི / འཛེལ་གཅད / ཏན་པ་བཏོན་ནི / ཏན་གཏད / ཏན་བཏོན / ཀུར་ཏུགས་བཟོ་ནི / དགའ་བ / ཀུས་ཤལས / སྨོར / མོས་གུས / ངལ་རངས / ཁན་གཏད / རིག་པ་གཏད་ནི / རིག་གཏད / བརྟེ་བཀུར / ཡེ་རངས / ཏན་བཀུག རིགས་བསྟེན

ཀཻ་ཤ་ཝ

gaeḷrava

ཤ་ཡ / ཀ / ཀ / ཀ

ཙེག་མུག་འཆོལ་ལོང་ *adj*

tsik muk chöl long

පිසස්සු

paisasau

འཆོལ་འཆོལ་ཨ / འཆོལ་ལོང་ / འཆོལ་ལོང་ / འདོད་ཤུགས་ལྡན་ཐབས / ཐོན་ལ / ལེགས་གནས་པ་མེདཔ / ཐུན་ཞེན་ཅན / ཚ་ནས / ཙེག་མུག / ཙེག་མུག་ འཆོལ་ལོང་

උමතු

umatau

འཆོལ་འཆོལ་ཨ / འཆོལ་ལོང་ / འདོད་ཤུགས་ལྡན་ཐབས / ལེགས་གནས་པ་མེདཔ / ཐུན་ཞེན་ཅན / ཚ་ནས / ཙེག་མུག / ཙེག་མུག འཆོལ་ལོང་

උන්මත්තක

unamatataka

འཆོལ་འཆོལ་ཨ / འཆོལ་ལོང་ / འདོད་ཤུགས་ལྡན་ཐབས / ལེགས་གནས་པ་མེདཔ / ཐུན་ཞེན་ཅན / ཚ་ནས / ཙེག་མུག / ཙེག་མུག འཆོལ་ལོང་

ཙེགས་ཟ་བ *noun*

tsigpa zawa

කෝපය

kaeāpaya

ཁོང་ཁྲོ / ཁོང་ཁྲོ་ལོང་བ / ཁྲག་ལོང་ / ཙེགས་ཟ་བ / ཞེ་སྡང / ཞེ་སྡང་ལོང་བ

ཙེགས་ཟ་བའི་གནས་སྐབས *noun*

tsigpa zawé né kap

මනෝභාවය

manaeābhaāvaya

བཏང་སྙོམ་གྱི་སྐབས / འཇམ་ནག / དགོངས / ངེས་བཟུ / ལེགས་བཀར་ཉིང་ / ལེགས་ལམས / སྲིད་པ་དང་མ་སྲིད་པའི་དབྱེ་བ་ཕྱི་བའི་ཚིག/ ཙེགས་ཟ་བའི་གནས་སྐབས / ཚོར་ཁམས / སྲིད་པ་དང་མ་སྲིད་པའི་དབྱེ་བ་ཕྱི་བའི་ཚིག ཁམས་འགྱུར

මෞඩ

maūḍa

བཏང་སྙོམ་གྱི་སྐབས / འཇམ་ནག / དགོངས / ངེས་བཟུ / ལེགས་བཀར་ཉིང་ / ལེགས་ལམས / སྲིད་པ་དང་མ་སྲིད་པའི་དབྱེ་བ་ཕྱི་བའི་ཚིག/ ཙེགས་ཟ་བའི་གནས་སྐབས / ཚོར་ཁམས / སྲིད་པ་དང་མ་སྲིད་པའི་དབྱེ་བ་ཕྱི་བའི་ཚིག ཁམས་འགྱུར

ཙེགས་ཟ་ཞི་ཞི *adj*

tsigpa za si si

නිරය

nairaya

སྒྲོ་ངན། / མ་དགའ་བའི / ངན་ས་ོང་ / ངན་ས་ོང་གི / དམྱལ་ཁམས / དམྱལ་ཁམས་ཀྱི / དམྱལ་བ / ལེགས་ཙོག་ཞི་ཞི / ཙ་ཀན་ཁ་གཤད་ནི / ཙ་གཏོར་གཤད་ནི / ཙེགས་ཟ་ཞི་ཞི / དཀྱལ་ལོར་འགྱུར་ནི

ཚ་གཤད་ནི *verb*

tsa té ni

වස්තුව

vasatauva

འབབ / ཅ་ལ / ཅ་ལ་བཟོ་ཤིའི་རྫུ / འཚེ་བ / ཚོས་ཚན / ། བསྡུར / བསྡུར་དོན / ངོན་ཤེར་ / ངོན་ཚན / ཐུགས་མཚམས / གློག / དགོས་དོན / རྫུ་ཚ / ཐུ་ཐས / ཏ་བའི་ཡུས / ཁྱིད་པ་པོ་གསོ་པོ / བཤད་ཏ / དཀའ་ངལ / ཤང་ར་ཡ་ཆུ་ཏུ་བསྡུགས་གནོ་འབབ་ཚང་ / ཤང་ར་ཡ་ཁྲེད་ཚོའི་སྐྱགས / ཁ་ཕན / མཁོ་ཚས / ཁྱད / ལ / ལ་འགན / ལས་དོན / མི་ཁྱངས / མི་ས་ར / དམིགས་དོན / དམིགས་ནི / དམིགས་པ་བསྒྲིད་ནི / དམིགས་གཏད / དམིགས་ཚང / དམིགས་ཡུས / གནད་དོན / གནད་སྙིང

ඉලක්කය

ilakakaya

འབབ / གློག / ཤང་ར་ཡ་ཆ ་ཏུ་བསྡུགས་ནོ་འབབ་ཚང / ཤ ང་ར་ཡ་ཁྲེད་ཚོའི་སྐྱགས / དམིགས་དོན / དམིགས་ནི / དམིགས་པ་བསྒྲིད / དམིགས་ཁ་ཕ / དམིགས་ཡུས / ར་ལ་ཚང / ཚ་གཤད་ནི

ඉලක්ක

ilakaka

ཏ་བའི་ཡུས / དམིགས་དོན / དམིགས་ནི / དམིགས་པ་བསྒྲིད / དམིགས་ཁ་ཕ / ། ངོ་ཤེས / ཚ་ནས / ཁ་ཕ / བཤེ་ཅས / ཚ་ཁ / ཚ་ཁ / ཚ་ཁ / ཚ་ཁ / ཚ / ཚ / ཚ

རྩ་ཏོམ་བཟོ་ནི། *verb*

tsa tom zo ni

ཉཎྜཱུ་ཞུ་ཨཾ

uṇausauma

འགྲན་བསྡུར / ཏོད / ཏོད / ཏོད་བཏགས / ཏོད་བཏགས་ནི / ཏ་ཏོག་ཏོ / ཨེ་མ་ཕྱུ་ཐུ / དཀའ་ཏོག་ཏོ / གོམ་པ་ནེམ ས་ཚ་ཕྱུག་གཏང་ནི་གི་གནས་ཚུལ་གསར་པ / ཅུམས་ལེམས་ཅན / ཟུང་ཐག་ཆ / ཁ་ཚ་དྲགས / ཨེ / གནས་ཚུལ་ཚ་ཏོམ / སྒན་ཐག་ཆ / ཚ་ཏོད / ཚ་ཏོད་རན་ཏོག་ཏོ / ཚ་ཕག་ཕ / ཚ་ཏོག་ཏོ / ཚ་ཏོམ / ཚ་ཏོམ་བཟོ་ནི། / ཚངས / ཚ་བ / བརྩེ་ལེམས་ཅན / ཚོས་གཞི་བང་སྒྲ་ཟིང་ས ཀེམས་ཁར་འབབ་ཏོག་ཏོ་འབབ་མི / འཚུབ་དྲགས / ཡོངས་ཐུགས / ལུ་ཁག ཀན་ལས་ཐུང་ཐུ / ཚ

ཏཱཔཡ

taāpaya

འགྲན་བསྡུར / ཏོད / ཏོད / ཏོད་བཏགས / ཏོད་བཏགས་ནི / ཏ་ཏོག་ཏོ / ཨེ་མ་ཕྱུ་ཐུ / དཀའ་ཏོག་ཏོ / གོམ་པ་ནེམ ས་ཚ་ཕྱུག་གཏང་ནི་གི་གནས་ཚུལ་གསར་པ / ཅུམས་ལེམས་ཅན / ཟུང་ཐག་ཆ / ཁ་ཚ་དྲགས / ཨེ / གནས་ཚུལ་ཚ་ཏོམ / སྒན་ཐག་ཆ / ཚ་ཏོད / ཚ་ཏོད་རན་ཏོག་ཏོ / ཚ་ཕག་ཕ / ཚ་ཏོག་ཏོ / ཚ་ཏོམ / ཚ་ཏོམ་བཟོ་ནི། / ཚངས / ཚ་བ / བརྩེ་ལེམས་ཅན / ཚོས་གཞི་བང་སྒྲ་ཟིང་ས ཀེམས་ཁར་འབབ་ཏོག་ཏོ་འབབ་མི / འཚུབ་དྲགས / ཡོངས་ཐུགས / ལུ་ཁག ཀན་ལས་ཐུང་ཐུ / ཚ

ཚ་ཏྲཱགས། *adj*

tsa drak

ཝཻཤཱལ་ཝ་ཏ་ཝ

vaiśavaāsavanata

མངའ་ཚ་ཏྲཱགས་ཕྱུ་ཐུ / དམ་ཚིག་ཅན / བདེན་པ / ཏང་པོ / འཇུ་བའི / ཁྱད་པའི་ཐབ་ཐེས་ཐོ / གནས་ལོངས་པའི / ཀན་ཆེར་མེད་པའི / ངོ་མ / མཇོན་ལྡན་ཀྱི / ཐ་དམ་ཚིག་ཅན / ཚ་ཏྲཱགས / ཡོངས་བཞིན་པའི

ཞ་ཝཻ

saæbaæ

མངའ་ཚ་ཏྲཱགས་ཕྱུ་ཐུ / དམ་ཚིག་ཅན / བདེན་པ / ཏང་པོ / འཇུ་བའི / ཁྱད་པའི་ཐབ་ཐེས་ཐོ / གནས་ལོངས་པའི / ཀན་ཆེར་མེད་པའི / ངོ་མ / ཁངས་གནས / མཇོན་ལྡན་ཀྱི / ཐ་དམ་ཚིག་ཅན / ཚ་ཏྲཱགས / ཡོངས་བཞིན་པའི

ཚ་ཏྲོད། *noun*

tsa drö

ཉཎྜཱུ་ཞུ་ཨཾ

uṇausauma

འགྲན་བསྡུར / ཏོད / ཏོད / ཏོད་བཏགས / ཏོད་བཏགས་ནི / ཏ་ཏོག་ཏོ / ཨེ་མ་ཕྱུ་ཐུ / དཀའ་ཏོག་ཏོ / གོམ་པ་ནེམ ས་ཚ་ཕྱུག་གཏང་ནི་གི་གནས་ཚུལ་གསར་པ / ཅུམས་ལེམས་ཅན / ཟུང་ཐག་ཆ / ཁ་ཚ་དྲགས / ཨེ / གནས་ཚུལ་ཚ་ཏོམ / སྒན་ཐག་ཆ / ཚ་ཏོད / ཚ་ཏོད་རན་ཏོག་ཏོ / ཚ་ཕག་ཕ / ཚ་ཏོག་ཏོ / ཚ་ཏོམ / ཚ་ཏོམ་བཟོ་ནི། / ཚངས / ཚ་བ / བརྩེ་ལེམས་ཅན / ཚོས་གཞི་བང་སྒྲ་ཟིང་ས ཀེམས་ཁར་འབབ་ཏོག་ཏོ་འབབ་མི / འཚུབ་དྲགས / ཡོངས་ཐུགས / ལུ་ཁག ཀན་ལས་ཐུང་ཐུ / ཚ

ཏཱཔཡ

taāpaya

འགྲན་བསྡུར / ཏོད / ཏོད / ཏོད་བཏགས / ཏོད་བཏགས་ནི / ཏ་ཏོག་ཏོ / ཨེ་མ་ཕྱུ་ཐུ / དཀའ་ཏོག་ཏོ / གོམ་པ་ནེམ ས་ཚ་ཕྱུག་གཏང་ནི་གི་གནས་ཚུལ་གསར་པ / ཅུམས་ལེམས་ཅན / ཟུང་ཐག་ཆ / ཁ་ཚ་དྲགས / ཨེ / གནས་ཚུལ་ཚ་ཏོམ / སྒན་ཐག་ཆ / ཚ་ཏོད / ཚ་ཏོད་རན་ཏོག་ཏོ / ཚ་ཕག་ཕ / ཚ་ཏོག་ཏོ / ཚ་ཏོམ / ཚ་ཏོམ་བཟོ་ནི། / ཚངས / ཚ་བ / བརྩེ་ལེམས་ཅན / ཚོས་གཞི་བང་སྒྲ་ཟིང་ས ཀེམས་ཁར་འབབ་ཏོག་ཏོ་འབབ་མི / འཚུབ་དྲགས / ཡོངས་ཐུགས / ལུ་ཁག ཀན་ལས་ཐུང་ཐུ / ཚ

ཚ་ཏྲ

tsa tra

ཏ་ཏ

ta ta

ཏ་ཏ / ཏ་ཏ / ཏ་ཏ /

རྩང་ནི་ *verb*

tsang ni

ආවරණය

āvaraṇaya

སྒྲ་ནི་ / འགྲོལ་འཕགས་འདི་ / གང་ནི་ / འགོག་ནི་ / ཆུད་སྦྱང་འབད་ནི་ / འཚོ་ནི་ / དགག་ནི་ / ཁས་བོ་ / ཁྱབ་ནི་ / ཡང་ནི་ / ཡང་མ་སྒེ་ཕྱིན་ནི་ / ལྟོད་ཀི་ / སྒྲུབ་ནི་ / རྩང་ནི་ / རྩ་ལག་ཕྲེ་ནི་ / ཚུད་ནི་

རྩད་ *noun*

tsé

ක්වොන්ටම්

kavaeānaṭama

ཕྱི་རོལ་ / ཁམས་ / ཤུར་ལས་ / ལས་ཀྱི་ / ལས་ / ཁ་ཤས་ / ཁ་ཤས་ / ཤུགས་ / ཤུགས་ / ཤུག

རྩོ་མའི adj
tsé mé

താർകിക
taārakaika

རྒྱ་མཚན་ལྡན་པ། / རྒྱ་མཚན་ལྡན་པའི། / རྒྱ་མཚན་ཡོད་པའི། / ཁྱད་པར་ལྡན། / རྟགས་དབྱོར་ཅན། / མཚོ་རིག་ཅན། / རིག་ལམ་གྱི། / རིག་པའི། / ཏོག་པར་ཕྱོད་ཅན། / རྩོ་མའི

താർനിക
taārataika

རྒྱ་མཚན་ལྡན་པའི། / རྒྱ་མཚན་ཡོད་པའི། / རིག་ལམ་གྱི། / རིག་པའི། / རྩོ་མའི

རྩོ་མེད་པའི adj
tsé mé pé

അസീമിത
asaīmaita

རྩོ�ག་མ་ཡིན་པའི། / མཐའ་མེད་པའི། / རྩོ་ལས་འདས་པའི། / རྩོ་མེད་པའི

རྩོ་འཇལ་ནི verb
tsé jel ni

പരിമാണ
paraimaāṇa

འགོར་རྩོ། / སྦྱར་ས་རྩོ། / ངན་ལྡན་རྩོ། / བཏང་ཆགས། / ཁྱོ་ཁ་ཁ། / ཀུ / ཀུ་རྩོ། / འཇལ་ཆས། / འཇལ་རྩོ། / ལྷོ་ངན་འཇལ་ཆས། / སྟོགས། / གནས་རྩོ། / ཉ་ལྡན། / ཁོག་ཕོ་ཅན་ལྡན། / ཐུན་ལས། / ཐལས་ལམ། / ཐལ་ལས། / ཐལ་ལ་ཅན། / ཐལ་ཆགས། / ཐལ་ལ་ཅན། / ཐལ་ལ

പിയവരക്
paiyavaraka

ഉചിത
ucaita

ഏറ്റി
ætai

നിവേദി
naiværadai

ཤ་ཟ adj
tsé dang gi

ബുദ്ധി
buddhi

ബുദ്ധി
buddhi

ബുദ്ധി
buddhi

ཤ་ཟ་ལོ་ནི verb
tsé den zo ni

നിയാമനയ
naiyāmanaya

ഉണ്ണുസുമ്
uṇausauma

ཤ་ཤིང་ noun
tsé shing

ഡയല
ḍayala

ཤ་ལྷོན་ནི verb
tsé tön ni

ദഹഡിയ
dahaḍaiya

ചെൻ
tsen

സമൂഹയക്
samaūhayaka

പൊകുരു
paeākaurau

പ്രവർഗയ
paravaragaya

സ്വഭാവയ
savabhaāvaya

പംതിയ
paṁtaiya

കങ്ബയ
kaṁbaya

വർഗയ
varagaya

സംഗമയ
saṁgamaya

ཤ་ལ adj
tsadpa

താപയ
taāpaya

ലൈഖനയ
laekhanaya

ཤ་ལ tsadpa

ദ്രവ്യ
dravya

ദ്രവ്യ
dravya

ദ്രവ്യ
*drav

ཚན་པ noun

tsen pa

கொடசஸ

kaeāṭasa

བཅ་ཚན / ཆ་ཤས / ཆ་ཚན / བཅད་ཚན / ཐེ་ཚན / ལས་ཚན / ཚན་པ / དཔྱེ་ཚན / ཡན་ལག / ཡན་ལག ངོ་མ་བྱ

ཚན་རིག noun

tsen rik

விද்யா

vaidayaā

ལྷན་ལྱགས / དཔོན་ལས་རིག་པ / ཤེས་བྱ / ཚན་རིག / ཚན་རིག་ལྷན་ལྱགས / ཡོན་ཏན / ཚན་རིག ཚན་རིག་ཡན་ལག ཚན་རིག་ཐེ་ཚན

ཚན་རིག ཚན་རིག་ཡན་ལག ཚན་རིག་ཐེ་ཚན *tsen rik tsen rik yen lak tsen rik dé tsen* noun

விද்யா

vaidayaā

ལྷན་ལྱགས / དཔོན་ལས་རིག་པ / ཤེས་བྱ / ཚན་རིག / ཚན་རིག་ལྷན་ལྱགས / ཡོན་ཏན / ཚན་རིག ཚན་རིག་ཡན་ལག ཚན་རིག་ཐེ་ཚན

ཚན་རིག་གི *tsen rik gi* adj

விද்யாஞ்ஞ

vaidayaāgna

བཏགས་ཞིབ་ཐུན་པའི / ཚན་རིག་གི / ཚན་རིག་པ

விද்யாத்மக

vaidayaātamaka

བཏགས་ཞིབ་ཐུན་པའི / ཚན་རིག་གི / ཚན་རིག་པ

ཚན་རིག་པ noun

tsen rik pa

விද்யாத்மக

vaidayaātamaka

བཏགས་ཞིབ་ཐུན་པའི / ཚན་རིག་གི / ཚན་རིག་པ

விද்யாஞ்ஞ

vaidayaāgna

བཏགས་ཞིབ་ཐུན་པའི / ཚན་རིག་གི / ཚན་རིག་པ

ཚན་རིག་ལམ་ལུགས noun

tsen rik lam luk

விද்யா

vaidayaā

ལྷན་ལྱགས / དཔོན་ལས་རིག་པ / ཤེས་བྱ / ཚན་རིག / ཚན་རིག་ལྷན་ལྱགས / ཡོན་ཏན / ཚན་རིག ཚན་རིག་ཡན་ལག ཚན་རིག་ཐེ་ཚན

ཚབ noun

tsap

ஆதேஶக

ādaeśaka

ཚབ / ཚབ་མ

ཚབ་མ noun

tsap ma

ஆதேஶ

āedaśa

གསར་ཚབ / ཚབ་མ

ஆதேஶன

ādaeśana

གསར་ཚབ / ཚབ་མ

ஆதேஶக

ādaeśaka

ཚབ / ཚབ་མ

ཚབ་ཚུབ adj

tsap tsup

வியரு

vaiyarau

ཇར་ཁུར / སེམས་ལྷོལ / ཚ་ཀྱང / ཚབ་ཚུབ

நொஇவசிலிமத்

naeāivasailaimata

སེམས་འཚབ་པ / འཚབ་པ / འཚབ་འཚབ / ཚབ་ཚུབ / བཚོད་མ་ཚུགས་པའི / བཚོད་བཏུན་མེད་པའི

ཚབ་ཚུབ་འབད་ནི *tsap tsup bé ni* verb

உத்தேஜனய

utataejanaya

སྟོབ་པ་བསྐྱེད་བསྒྲུག་པ་ / སྟོབ་པ་བསྐྱེད་པ་ / ཚབ་ཚུབ་འབད་ནི

உதீதீபனய

udadaīpanaya

སྟོབ་པ་བསྐྱེད་བསྒྲུག་པ་ / སྟོབ་པ་བསྐྱེད་པ་ / ཚབ་ཚུབ་འབད་ནི

ཚབ་ཕྱེ་འབད་ནི *tsap bé bé ni* verb

ஆவரணய

āvaraṇaya

ཕྱ་ནི / འཕྲོ་ཀློལ་འབད་ནི / གང་ནི / འགོས་ནི / རྒྱུད་ལྡན་འབད་ནི / འཕྲོ་ནི / བཀག་ནི / ཁལ་ཏོ / ཁྱབ་ནི / ཡང་ནི / ཡང་མ་ཕྱེ་ཕྱིན་ནི / ཚོད་ནི / ཕྱེ་བ་ནི / ཚ་ནི / ཚར་ཕྱེ་ཕྱིན་ནི / ཚུད་ནི

ཚབ་ཆུང་གི *tsap chung gi* adj

கைடி

kaeṭai

ཡར་ཅོ་ཅིག་ཕྱེ / ཆུང་ཀུ / ཆུང་ཀུ་བཟོ་ནི / ངོན་ཆུང་གི / ཕྱ་གང་དམའ་བ / བསྡུས་བསྡུས / བསྡུས་པའི / བསྡུས་ཚོགས / དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ / དུས་ཀྱ་ཅིག་ཕྱེ / གསལ་མེ་ཚེ་བའི / གསལ་གནོན་ཆུང་ཀུའི / གསལ་གནོན་ཆུང་བའི / དགོན་དབྱས / དགོན་ཏེ / མ་ལངས / མ་ལང་བར / མར་བས་ནི / མར་ལས་ནི / ཉུང་ཉུང / ཉུང་ཐུ་ཅིག་ཕྱེ / ཉུང་ཐུ་བཟོ་ནི / ཉུང་བ / སེམས་ཆུང / ཐག་ཐུང་ཀུ / མཐོ་ཚད་ཐུང་ཀུ / ཐ་བ / ཆ་ཆུང་བའི / ཚལས་ཆུང་གི / ཐུང་ཀུ / དབྱགས་མ་ལངས /

ནཱཝཱུදগত் *naeāvaædagata*

ஈ

ཡར་ཅོ་ཅིག་ཕྱེ / ཆུང་ཀུ / ངོན་ཆུང་གི / ངོན་མེད / ཕྱ་གང་དམའ་བ / བསྡུས་བསྡུས / བསྡུས་པའི / བསྡུས་ཚོགས / དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ / དུས་ཀྱ་ཅིག་ཕྱེ / གསལ་མེ་ཚེ་བའི / གསལ་གནོན་ཆུང་ཀུའི / གསལ་གནོན་ཆུང་བའི / ཁྱབས་མེད / དགོན་དབྱས / དགོན་ཏེ / མ་ལངས / མ་ལང་བར / ཉུང་ཉུང / ཉུང་ཐུ་ཅིག་ཕྱེ / ཉུང་བ / སེམས་ཆུང / ཐག་ཐུང་ཀུ / མཐོ་ཚད་ཐུང་ཀུ / ཐ་བ / ཆ་ཆུང་བའི / ཚལས་ཆུང་གི / ཐུང་ཀུ / དབྱགས་ཐག་ཐུང་ཀུ / བསྡུས་ཚོགས་ཐུང་ངས

கௌடா *kauḍaā*

ஈ

ཡར་ཅོ་ཅིག་ཕྱེ / ཆུང་ཀུ / ངོན་ཆུང་གི / ཕྱ་གང་དམའ་བ / བསྡུས་བསྡུས / བསྡུས་པའི / བསྡུས་ཚོགས / དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ / དུས་ཀྱ་ཅིག་ཕྱེ / གསལ་མེ་ཚེ་བའི / གསལ་གནོན་ཆུང་ཀུའི / གསལ་གནོན་ཆུང་བའི / དགོན་དབྱས / དགོན་ཏེ / མ་ལངས / མ་ལང་བར / ཉུང་ཉུང / ཉུང་ཐུ་ཅིག་ཕྱེ / ཉུང་བ / སེམས་ཆུང / ཐག་ཐུང་ཀུ / མཐོ་ཚད་ཐུང་ཀུ / ཐ་བ / ཆ་ཆུང་བའི / ཚལས་ཆུང་གི / ཐུང་ཀུ / དབྱགས་ཐག་ཐུང་ཀུ / ཐ་ཚད / ཐ་ཆ / ཆ / ཆ /

རྩར་གཅིག་གུ adv

tsar chik gu

ཞུལ

maula

དཀྱོར་རང་ / དེ་ཁར་རང་ / དེ་མ་ཐག་ཏु / འདི་གི་ཉེ་མ་རང་ / འདི་གི་ཤུལ་མ་རང་ / འདི་འཕྲོ་ལས་རང་ / དྲག་ཤོས་ / ཀ་དེ་མཐོན་མཐོན་གས / མཐོན་གས་པར / མཐོན་ཁས་པར / ཉ་ལག་ཆེ / ཉེ་མ་ཆེ / ཉེ་མ་ལས / གནའ་དུས་ནས / ཮་མ / རིག་གས་ཀྱི / གས་པར་བཟོའི / ཐལ་རང་ / ཚ་ངེར་བཏོན་ཏེ / ཚར་གཅིག་ཀུ / གཙོ་ཅན

བཻཎཝཏཱ

vaegavata

ཆུ་ཚོད་ཕྱེ་བུ / དཀྱོ་རང་ / དབས་དམ / དེ་ཁར་རང་ / དེ་མ་ཐག་ཏु / འདི་གི་ཉེ་མ་རང་ / འདི་གི་ཤུལ་མ་རང་ / འདི་འཕྲོ་ལས་རང་ / སྒྲིང་སྒྲིང་ / སྒྲིང་སྒྲིང་ཆེ / དུས་ཚོར་ཅ་ཤུ / ཀ་དེ་མཐོན་མཐོན་ / མཐོན་ཁས་ཁ་ཤུ / ཁ་ལག་ཆ / ཁ་ལག་ཁ / ཁ་ལག / ཁ་ལ / ཁ་ལ / ཁ་ལ / ཉ་ལ / ཉ / ཉ / ཉ

རྩོལ་མ་བཀོ་ནི། *verb*

tsil ma ko ni

கைள

kaeḷa

སྒྲལ་ཟློག / ཁ་ནང་ལས་བཀོ་ནི། / རྩོལ་མ་བཀོ་ནི།

རྩོལ་རྫས། *noun*

tsil dzé

கொலெஸ்ටரோல்

kaeālaesaṭaraeāla

རྩུག་པ། *adj*

tsuk pa

ஸிதுஸி

saudausau

འབབ་ཞིག / བར་ཚད་མེད་པའི / ཆ་འཛོག་ཅན། / ཅིག་རང་ / སྟོ
ག་གཟུལ / སྟོག་ཐུག་ཅན། / སྟོག་ཐུ། / ད་ལྟོ་རང་ / བདེན / བདེན་པ / འདི་རང་ / དྲང་པོ / དྲང་པོ / དྲང་པོར་ / འཛོལ་མེད། / ཐུ་མཚན་ལྡན་པའི / ཐུན་ཚད་མེད་པའི / ཉིང་ས་ས / ཤཱན་ཏ / ཤར་ཕྱོགས་ / ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཅན། / ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི / ཤར་ཕྱོགས་ཀ / ཤ / ཤ / ཤ

རྩུལ་ལྡན། noun
tsül den

ગરુત્વીય
garautavaya

བཅོ་མཚོང་ / རྩུལ་ལྡན། / རྩུལ་མཐུན།

કૈરાતીય
kaīrataiya

མེང་གཏམ / ལྷན་ཐག་གཅོད་ / བཅོ་མཚོང་ / རྩུལ་ལྡན། / རྩུལ་མཐུན།

අනුපිළිවෙල
anaupaiḷaivaela

སྒྲིག / གོ་རིམ / གོ་རིམ་བཟློག་ནི / རྒྱུན་རིམ / བཀའ / བཀའ་རྒྱ / བཀའ་རྒྱ་གནང་ནི / ལག་པོ་མངག / བཀོད་རྒྱ / མངགས་ཆ / རིམ་པ / རྩུལ་ལྡན།

અનુક્રમય
anaukaramaya

སྒྲིག / གོ་རིམ / གོ་རིམ་བཟློག་ནི / རྒྱུན་རིམ / བཀའ / བཀའ་རྒྱ / བཀའ་རྒྱ་གནང་ནི / ལག་པོ་མངག / བཀོད་རྒྱ / མངགས་ཆ / རིམ་པ / རྩུལ་ལྡན།

સામય
saāmaya

བར་ལེ / བར་འཕྲས / བར་ཟས / སྒྲིག / གོ་རིམ / གོ་རིམ་བཟློག་ནི / བཀའ / བཀའ་རྒྱ / བཀའ་རྒྱ་གནང་ནི / ལག་པོ་མངག / ལུ་ཁིམ་ས་ནི / བཀོད་རྒྱ / བཀོད་རྒྱ་ཁྱིད་ནི / སྒྲིང་ཉམས / དཔག་ལྡེ / མངགས་ཆ / ཕེགས་ཡོན / མཚོང་གསལ་ཆ་ཚེ་ནི / འཕོད་འཕོས་ལྡན་ནི / རྩུལ་ལྡན། / དབང་ཕྱུར / དབང་ཚད་ཡོངས་ནི / ཞི་བདེ

རྩུལ་ལྡན་མིན་པའི། adj
tsül den min pé

અસાધારણ
asaādhaāraṇa

ཁྱུགས་རིས་ཀྱི / འཇུ་མཉམ་མ་འབད་བའི / དྲང་སྟོམས་མེད་པ / མ་ཕྱང་བའི / ཉེ་རིང་ཕྱེ་བའི / ཉེ་རིང་ཀི / རྩུལ་ལྡན་མིན་པའི

རྩུལ་སྟོན། noun
tsül tön

અભિનય
abhainaya

བཤད་སྟོན / རྣམ་འགྱུར / རྩུལ་སྟོན

ཙེ། noun
tsé

શકતીય
śakataiya

གྲངས་འབོར / སྒྲིང་སྒྲིང་ / ཀྱངས་ཁ / ཁེ་ཏོ / ནུས་པ / ནུས་ཤུགས / སྟོང་སྟོབས / ཤུགས / སྟོབས་ཤུགས / ཙེ / ཡོན་ཏན།

પ્રબલતાવય
parabalataāvaya

གྲངས་འབོར / སྒྲིང་སྒྲིང་ / ཀྱངས་ཁ / ཁེ་ཏོ / ནུས་པ / ནུས་ཤུགས / སྟོང་སྟོབས / ཤུགས / སྟོབས་ཤུགས / ཙེ / ཡོན་ཏན།

પ્રચણ્ડ
paracaṇaḍa

བང་བསྟོང་ནི / འབབ་བཤུག་ནི / སྟོགས་ལྡན / ཐེ / འདོད་ཤུགས / གང་བས་འབོར / སྒྲིང་སྒྲིང་ / ཀྱངས་ཁ / ཁེ་ཏོ / སྟོག་ཤུགས / དཔག་བསྡུར་དང་དཔག་ཐེ་ཚུ་ཏུ / མི་དང་ཀུལ་ཁབ་ཚུ་ཏུ / གཞོད་འཚེ / ནུས་པ / ནུས་ཤུགས / སྟོང་སྟོབས / ཤུགས / ཐལ་ཕྱགས / ཐོབ་ས / ཐོབ་ཅན / ཐོབ་ཤུགས / ཙེ / ཁུབ་ཐྲོན / དབང་ཆ / དབང་ཤུགས / དབང་ཚད / དབང་གསོལ་ནི / ཡོན་ཏན / ངག་ལས། དཔག་མེ

વિદુલિબલ
vaidaulaibala

བང་བསྟོང་ནི / འབབ་བཤུག་ནི / སྟོགས་ལྡན / ཐེ / འདོད་ཤུགས / གང་བས་འབོར / སྒྲིང་སྒྲིང་ / ཀུན་ལ་ཐོ / ཀྱངས་ཁ / ཁེ་ཏོ / སྟོག་ཤུགས / དཔག་བསྡུར་དང་དཔག་ཐེ་ཚུ་ཏུ / མི་དང་ཀུལ་ཁབ་ཚུ་ཏུ / གཞོད་འཚེ / ནུས་པ / ནུས་ཤུགས / སྟོང་སྟོབས / ཤུགས / ཐལ་ཕྱགས / ཐོབ་ས / ཐོབ་ཅན / ཐོབ་ཤུགས / ཙེ / ཁུབ་ཐྲོན / དབང་ཆ / དབང་ཤུགས / དབང་ཚད / དབང་གསོལ་ནི / ཡོན་ཏན / ངག་ལས། དཔག་མེ

બલહતાકારયેન
balahatakaārayaena

བང་བསྟོང་ནི / འབབ་བཤུག་ནི / སྟོགས་ལྡན / ཐེ / འདོད་ཤུགས / གང་བས་འབོར / སྒྲིང་སྒྲིང་ / ཀུན་ལ་ཐོ / ཀྱངས་ཁ / ཁེ་ཏོ / སྟོག་ཤུགས / དཔག་བསྡུར་དང་དཔག་ཐེ་ཚུ་ཏུ / མི་དང་ཀུལ་ཁབ་ཚུ་ཏུ / གཞོད་འཚེ / ནུས་པ / ནུས་ཤུགས / སྟོང་སྟོབས / ཤུགས / ཐལ་ཕྱགས / ཐོབ་ས / ཐོབ་ཅན / ཐོབ་ཤུགས / ཙེ / ཁུབ་ཐྲོན / དབང་ཆ / དབང་ཤུགས / དབང་ཚད / དབང་གསོལ་ནི / ཡོན་ཏན / ངག་ལས། དཔག་མེ

જીવિત
jaīvaitaya

མི་ཚེ / སྲོག་ཉམས / ཚེ / ཟོག་ཚེ་ཟོག / ཟོག་ཚེ་ཟོག / ཟོག་ཚེ་ཟོག / ལེགས་ཅན

પ્રચણ્ડતાવય
paracaṇaḍatavaya

བང་བསྟོང་ནི / འབབ་བཤུག་ནི / སྟོགས་ལྡན / ཐེ / འདོད་ཤུགས / གང་བས་འབོར / སྒྲིང་སྒྲིང་ / ཀུན་ལ་ཐོ / ཀྱངས་ཁ / ཁེ་ཏོ / སྟོག་ཤུགས / དཔག་བསྡུར་དང་དཔག་ཐེ་ཚུ་ཏུ / མི་དང་ཀུལ་ཁབ་ཚུ་ཏུ / གཞོད་འཚེ / ནུས་པ / ནུས་ཤུགས / སྟོང་སྟོབས / ཤུགས / ཐལ་ཕྱགས / ཐོབ་ས / ཐོབ་ཅན / ཐོབ་ཤུགས / ཙེ / ཁུབ་ཐྲོན / དབང་ཆ / དབང་ཤུགས / དབང་ཚད / དབང་གསོལ་ནི / ཡོན་ཏན / ངག་ལས། དཔག་མེ

ཙེ་གང་གི། adj
tsé gang gi

મારક
maāraka

འཚེ་ཁྱེན་ཀྱི / འཚེ་ཁེན་ཀྱི / མི་རྒྱ་པའི / མི་བརྒན་པ / གནས་མེད་ས་མེད / ཤུགས་ལྡེ / ཙེ་གང་གི

મારાન્તિક
maāraānataika

འཚེ་ཁྱེན་ཀྱི / འཚེ་ཁེན་ཀྱི / མི་རྒྱ་པའི / མི་བརྒན་པ / གནས་མེད་ས་མེད / ཤུགས་ལྡེ / ཙེ་གང་གི

ཙེས་གྲངས། noun
tsé drang

દિનય
dainaya

འཕྲང་ནི་དེ་དུས་ཚོར / ཐུ་ཚེས / ཟླ་ཚེས / དུས་ལྷབས / དུས་ཚོར / ཚེས་གྲངས

લઘુબણ
laæbauṇa

འཕྲང་ནི་དེ་དུས་ཚོར / ཐུ་ཚེས / ཟླ་ཚེས / དུས་ལྷབས / དུས་ཚོར / ཚེས་གྲངས

ཙེས་གྲངས་བགོད་ནི། verb
tsé drang kö ni

સિતિયમ
saitaiyama

བཅའ་སྒྲིག་རྒྱ་ནི / འཚར་གཱི / འཚར་གཱི་བདེ་བདེ་ནི / འཚར་གཱི་བརྒྱ་ནི / གྲོས་འཚར / ཁྱོས་ངན / ཁྱོས་བརྒྱ་ནི / ལས་འཚར་བཟོ་ནི / པར་རིས / རི་མོ / ས་ཁྲ / སས་ཁྲ / ཚེས་གྲངས་བགོད་ནི / གཡོ་འཚར

સૈલૈસમ
saælaæsama

བཅའ་སྒྲིག་རྒྱ་ནི / འཚར་གཱི / འཚར་གཱི་བདེ་བདེ་ནི / འཚར་གཱི་བརྒྱ་ནི / གྲོས་འཚར / ཁྱོས་ངན / ཁྱོས་བརྒྱ་ནི / ལས་འཚར་བཟོ་ནི / པར་རིས / རི་མོ / ས་ཁྲ / སས་ཁྲ / ཚེས་གྲངས་བགོད་ནི / གཡོ་འཚར

વૈદ્યસઠહન
vaæḍasaṭahana

བཅའ་སྒྲིག་རྒྱ་ནི / ལས་འཚར་བཟོ་ནི / གསར་བཏོང / ཐབས་ཤེས / ཚེས་གྲངས་བགོད་ནི / ཚོར་སྒྲོབ

ཙོ། noun
tso

કવુનાટિ
kavaunaṭai

ཙོ་བཏ། noun
tso da

હેલા
haelaā

ཐུན་ཙ་བཅགས་ནི / བཅགས་བཀྲོན / ཙ་ཁེས་བཅགས་ནི / ཙ་ཡོགས་བཅགས་ནི / སྒྲོན་འཇུགས / སྒྲོན་འཇུགས་འབད་ནི / སྒྲོན་བཏགས་ནི / ཁེས་ཙ་བཅགས་ནི / ཁེས་བཤུགས་འབད་ནི / ཙོ་བཏ / ཙོ་བཏ་གཏང་ནི

ཙོ་བཏ་གཏང་ནི། verb
tso da tang ni

હેલા
haelaā

ཐུན་ཙ་བཅགས་ནི / བཅགས་བཀྲོན / ཙ་ཁེས་བཅགས་ནི / ཙ་ཡོགས་བཅགས་ནི / སྒྲོན་འཇུགས / སྒྲོན་འཇུགས་འབད་ནི / སྒྲོན་བཏགས་ནི / ཁེས་ཙ་བཅགས་ནི / ཁེས་བཤུགས་འབད་ནི / ཙོ་བཏ / ཙོ་བཏ་གཏང་ནི

ཙོག། noun
tsok

મંગલ્યય
maṁgalayaya

ཕྱི་རྒྱའི་ཚུ / ཙོགས། / ཙོགས་ཐོན

ཙོག་ཁང་འོག་མ། noun
tsok khang ok ma

પાર્લિમેન્તુ
paāralaimaenatau

ཐུན་ཚོགས / ཐོག་ཚོགས / ཙོགས་ཁང་འོག་མ

ཙོག་གཙོ། noun
tsok tso

જનાધિપતિ
janaādhaipatai

ཕྱིད་འཛིན / ཙོགས་གཙོ

સભાપતિ
sabhaāpatai

ཕྱིད་འཛིན / ཙོགས་གཙོ

ཙོག་ཆུང་། noun
tsok chung

કમૈટુવ
kamaiṭauva

ཙོག་རྒྱན། noun
tsok tün

સૈસિય
saæsaiya

འབྲོད་པ་བསྐང་ནི / འགྱན་ནི / དུས་ཚོར / དུས་ཡུན / འཛོམས་འདུ / སྟོབ་རིག་ལོ / ནམ་དུས / ཕོ་ཡཱུད / ཕོ་ཏང / ཁ་ཤད / ཆ་ཤད / ཁ་ཤད / ཙོ / ཙོ་ཤད / ཙ་ཤད / ཙ / ཙ / ཙ

རྩོག་པ། *noun*

tsok pa

पारिशवय

paāraśavaya

དུས་སྟོན། / དཀའ་སྟོན། / ཐིང་དོན་རྩོག་པ། / གསོལ་སྟོན། / རྩོག་པ། / ཟས་སྟོན། / ཤོ་ལག། ཐེ་ཚན

հավուլ

havaula

བམ་ཚན། / ངལ་སྐལ། / ཆ་ནས། / ཕྱམ་ཕྱིམ / ངམ་ངུམ / སྐོས་གར་ཀྱི་འཁྲབ་ཁྲོད། / བསྟོན་ཐེ་ཚོར་ནི། / ང་ངུམ / འཕྲེལ་ཚོགས / འཕྲེལ་བ / ངུམ་ཤུ / བགོ་སྐལ / བགོ་ནི། / བགོ་བཤད / བགོ་བཤད་ཀུལ་ནི། / སྐལ་ཤ / ལྟ་སྐལ / མང་ཤུང་ / མཉམ་ལུབ་བབས་ནི། / ངལ / ར་ང་སྐལ / ཟུབ་སྟོང་ནི། / སོ་སོར་འཕྱལ་ནི། / ཐོང་ལྷགས / ཐོང་ཆ / ཐོང་སྐལ / འཁྲབ་སྟོན་པའི་ཚེས། / ཚད། / ཚགས་པ / མཐུན་ཚོགས / ཡོངས་རྫོགས / གཞན་ལྟ་སྐབ་ནི། / འཁྲབ་སྟོན་པའི་ཚེས། ཕྱོགས / ཡན་ལག

समाजय

samaājaya

ཚ་རོགས / ཕྱི་ཐེ / ཕྱི་ཚོགས / ཐེ / ཐེ་གཙེག་པ། / ཐེ་ཁང་ / ཐེ་ཚོགས / འཛུ་ཐེ / མི་ཚོགས / མཉམ་ཐོང་ / མཉམ་གནས / ཏུས་ཐག / འཁྲབ་ཐེ / ཚོགས་པ / ཚོང་ཐེ / ཏུས་ཐག ས་ཁྱུ་ཚེ་ཏོག ཏུས་ཐག ཁྱེ་གི་རི་མོ་ཅིག / ཏུས་ཐག ས་ཁྱུ་ཚེ་ཏོག ཏུས་གི་རི་མོ་ཅིག ཕྱུག་རིལ་འཁར་ཁ

पकाषय

pakaṣa

ཐིང་དོན་ཚོགས་པ། / གསོལ་སྟོན། / ཚོགས་པ། / ཟས་སྟོན། / ཤོ་ལག ཐེ་ཚན / ངལ་སྟོན / དཀའ་སྟོན

संगमयै

saṁgamayae

ཚ་རོགས / ཕྱི་ཐེ / ཕྱི་ཚོགས / ཐེ / ཐེ་གཙེག་པ། / ཐེ་ཁང་ / ཐེ་ཚོགས / འཛུ་ཐེ / འཕྲེལ་ཚོགས / འཕྲེལ་བ / མི་ཚོགས / མཉམ་ཐོང་ / མཉམ་གནས / ཏུས་ཐག / འཁྲབ་ཐེ / ཚོགས་པ / ཚང་ཐེ / མཐུན་ཚོགས / ཏུས་ཐག ས་ཁྱུ་ཚེ་ཏོག ཏུས་གི་རི་མོ་ཅིག / ཏུས་ཐག ས་ཁྱུ་ཚེ་ཏོག ཏུས་གི་རི་མོ་ཅིག ཕྱུག་རིལ་འཁར་ཁ

संसदय

saṁsadaya

ཚ་རོགས / ཕྱི་ཐེ / ཕྱི་ཚོགས / ཐེ / ཐེ་གཙེག་པ། / ཐེ་ཁང་ / ཐེ་ཚོགས / འཛུ་ཐེ / ཐོས་གནས / འཕྲེལ་གནས / མི་ཚོགས / མཉམ་ཐོང་ / མཉམ་གནས / ཏུས་ཐག / འཁྲབ་ཐེ / ཚོགས་པ / ཚང་ཐེ / ཏུས་ཐག ས་ཁྱུ་ཚེ་ཏོག ཏུས་གི་རི་མོ་ཅིག / ཏུས་ཐག ས་ཁྱུ་ཚེ་ཏོག ཏུས་གི་རི་མོ་ཅིག ཕྱུག་རིལ་འཁར་ཁ

རྩོག་པ་བཟོ་ནི། *verb*

tsok pa zo ni

संविधानय

saṁvaidhaānaya

ཐེ་ཚན་བཟོ་ནི། / འཕུལ་ཐེ / འགོ་འཛིན / འགོ་འཛིན་འཐབ་ནི། / གོ་རིམ་བསྒྲིག་ནི། / ལས་ཁུངས / ལས་ཚོགས་འཛུལ་ཚོགས / ཚོགས་པ་བཟོ་ནི། / གོ་སྒྲིག་ འགན་ནི།

ཚོགས་པའི་ཚོགས་རྒྱན། *noun*

tsok pé tsok gyen

ꠍꠣꠤꠌ

chanada

གཙམ་པ་རྒྱབ་ནི། / གཙམ་ནི། / རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི། / བཙག་འཛུ་འབད་ནི། / ཚོགས་རྒྱན / ཚོགས་རྒྱན་བསྐྱར་ནི། / ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་དུས / ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་ནི། / ཚོགས་པའི་ཚོགས་རྒྱན

ꠔꠣ꠰ꠄ

taeāraā

གཙམ་པ་རྒྱབ་ནི། / གཙམ་ནི། / རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི། / བཙག་འཛུ་འབད་ནི། / ཚོགས་རྒྱན / ཚོགས་རྒྱན་བསྐྱར་ནི། / ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་དུས / ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་ནི། / ཚོགས་པའི་ཚོགས་རྒྱན

ꠋꠥꠌꠤ

śabada

ཟླ / ཟླ་གཙང་། / ཟླ་དབྱངས། / ཐྭ་ཚོག་ཉམས་འགྱུར / བཟོ་ཟླ་ཟླ་ཐོན་ནི། / བཟོ་དབང་ / ཟླ་ / ཟླ་ཙོར / ཁའི་ར་ང་དབང་ / ཟླས་དབང་ / བཅད་དབང་ / ཚོགས་རྒྱན / ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་དུས / ཚོགས་པའི་ཚོགས་རྒྱན / ཚོར་བ / ཁ་ར་ཟླ

ꠣꠤꠌꠤ

haṅḍa

ཟླ / ཟླ་གཙང་། / ཟླ་དབྱངས། / ཐྭ་ཚོག་ཉམས་འགྱུར / བཟོ་ཟླ་ཟླ / ཟླ་ / ཟླ་གཙང་། / ཁའི་ར་ང་དབང་ / ཟླས་དབང་ / བཅད་དབང་ / ཚ་ཤུགས / ཚོགས་རྒྱན / ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་དུས / ཚོགས་པའི་ཚོགས་རྒྱན / ཚོར་བ / ཁ་ར་ཟླ

ꠍꠣꠤꠌ *noun*

tsok gyen

ꠍꠣꠤꠌ

chanada

གཙམ་པ་རྒྱབ་ནི། / གཙམ་ནི། / རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི། / བཙག་འཛུ་འབད་ནི། / ཚོགས་རྒྱན / ཚོགས་རྒྱན་བསྐྱར་ནི། / ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་དུས / ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་ནི། / ཚོགས་པའི་ཚོགས་རྒྱན

ꠔꠣ꠰ꠄ

taeāraā

གཙམ་པ་རྒྱབ་ནི། / གཙམ་ནི། / རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི། / བཙག་འཛུ་འབད་ནི། / ཚོགས་རྒྱན / ཚོགས་རྒྱན་བསྐྱར་ནི། / ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་དུས / ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་ནི། / ཚོགས་པའི་ཚོགས་རྒྱན

ꠋꠥꠌꠤ

śabada

ཟླ / ཟླ་གཙང་། / ཟླ་དབྱངས། / ཐྭ་ཚོག་ཉམས་འགྱུར / བཟོ་ཟླ་ཟླ་ཐོན་ནི། / བཟོ་དབང་ / ཟླ་ / ཟླ་ཙོར / ཁའི་ར་ང་དབང་ / ཟླས་དབང་ / བཅད་དབང་ / ཚ་ཤུགས / ཚོགས་རྒྱན / ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་དུས / ཚོགས་པའི་ཚོགས་རྒྱན / ཚོར་བ / ཁ་ར་ཟླ

ꠣꠤꠌꠤ

haṅḍa

ཟླ / ཟླ་གཙང་། / ཟླ་དབྱངས། / ཐྭ་ཚོག་ཉམས་འགྱུར / བཟོ་ཟླ་ཟླ / ཟླ་ / ཟླ་གཙང་། / ཁའི་ར་ང་དབང་ / ཟླས་དབང་ / བཅད་དབང་ / ཚ་ཤུགས / ཚོགས་རྒྱན / ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་དུས / ཚོགས་པའི་ཚོགས་རྒྱན / ཚོར་བ

ཚོགས་འཛོམས། *noun*

tsok dzom

ꠍꠣ꠰ꠄ

sabhaā

ལྷན་ཚོགས / ཚོགས་ཐེ / ཚོགས་འཛོམས

ཚོགས་རྒྱན། *noun*

tsok gyen

ꠍꠣꠤꠌ

chanada

གཙམ་པ་རྒྱབ་ནི། / གཙམ་ནི། / རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི། / བཙག་འཛུ་འབད་ནི། / ཚོགས་རྒྱན / ཚོགས་རྒྱན་བསྐྱར་ནི། / ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་དུས / ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་ནི། / ཚོགས་པའི་ཚོགས་རྒྱན

ꠔꠣ꠰ꠄ

taeāraā

གཙམ་པ་རྒྱབ་ནི། / གཙམ་ནི། / རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི། / བཙག་འཛུ་འབད་ནི། / ཚོགས་རྒྱན / ཚོགས་རྒྱན་བསྐྱར་ནི། / ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་དུས / ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་ནི། / ཚོགས་པའི་ཚོགས་རྒྱན

ꠍꠣꠤꠌꠤ

śabada

ཟླ / ཟླ་གཙང་། / ཟླ་དབྱངས། / ཐྭ་ཚོག་ཉམས་འགྱུར / བཟོ་ཟླ་ཟླ་ཐོན་ནི། / བཟོ་དབང་ / ཟླ་ / ཟླ་ཙོར / ཁའི་ར་ང་དབང་ / ཟླས་དབང་ / བཅད་དབང་ / ཚ་ཤུགས / ཚོགས་རྒྱན / ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་དུས / ཚོགས་པའི་ཚོགས་རྒྱན / ཚོར་བ / ཁ་ར་ཟླ

ꠣꠤꠌꠤ

haṅḍa

ཟླ / ཟླ་གཙང་། / ཟླ་དབྱངས། / ཐྭ་ཚོག་ཉམས་འགྱུར / བཟོ་ཟླ་ཟླ / ཟླ་ / ཟླ་གཙང་། / ཁའི་ར་ང་དབང་ / ཟླས་དབང་ / བཅད་དབང་ / ཚ་ཤུགས / ཚོགས་རྒྱན / ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་དུས / ཚོགས་པའི་ཚོགས་རྒྱན / ཚོར་བ

ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་ནི། *verb*

tsok gyen tsuk ni

ꠔꠣ꠰ꠄ

taeāraā

གཙམ་པ་རྒྱབ་ནི། / གཙམ་ནི། / རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི། / བཙག་འཛུ་འབད་ནི། / ཚོགས་རྒྱན / ཚོགས་རྒྱན་བསྐྱར་ནི། / ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་དུས / ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་ནི། / ཚོགས་པའི་ཚོགས་རྒྱན

ꠍꠣꠤꠌꠤ

chanada

གཙམ་པ་རྒྱབ་ནི། / གཙམ་ནི། / རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི། / བཙག་འཛུ་འབད་ནི། / ཚོགས་རྒྱན / ཚོགས་རྒྱན་བསྐྱར་ནི། / ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་དུས / ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་ནི། / ཚོགས་པའི་ཚོགས་རྒྱན

ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་ནི། *verb*

tsok gyen kyur ni

ꠔꠣ꠰ꠅꠘꠣ

taeāranana

གཙམ་པ་རྒྱབ་ནི། / གཙམ་ནི། / རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི། / བཙག་འཛུ་འབད་ནི། / ཚོགས་རྒྱན / ཚོགས་རྒྱན་བསྐྱར་ནི། / ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་ནི།

ꠍꠣꠤꠌꠤ

chanada

གཙམ་པ་རྒྱབ་ནི། / གཙམ་ནི། / རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི། / བཙག་འཛུ་འབད་ནི། / ཚོགས་རྒྱན / ཚོགས་རྒྱན་བསྐྱར་ནི། / ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་དུས / ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་ནི། / ཚོགས་པའི་ཚོགས་རྒྱན

ꠔꠣ꠰ꠄ

taeāraā

གཙམ་པ་རྒྱབ་ནི། / གཙམ་ནི། / རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི། / བཙག་འཛུ་འབད་ནི། / ཚོགས་རྒྱན / ཚོགས་རྒྱན་བསྐྱར་ནི། / ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་དུས / ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་ནི། / ཚོགས་པའི་ཚོགས་རྒྱན

ཚོགས་སྟོན། *noun*

tsok tön

मंगल्ययय

*maṁgalayaya

ཕྱི་རྒྱའི་སྟོ / ཚོགས / ཚོགས་སྟོན

ཚོགས་ཐེ། *noun*

tsok dé

सभाव

sabhaā

ལྷན་ཚོགས / ཚོགས་ཐེ / ཚོགས་འཛོམས

संगमय

*saṁgamaya

ཕྱི་ཚོགས / གཙེག་ཐོན / གཙེག་འཛེལ / གཙེག་ཚོགས / ལས་ཀྱི་ཚོགས / ཐེ / ཐེ་ཁང / ཐེ་ཚོགས / ཐེ་ཁང / ཐེ་ཚོགས / ཐེ / ཐེ / ཐ / ཐ / ཐ

ཚོང་དཔོན་ noun

tsong pön

वेळद

vaeḷaṅda

ཚོང་འཛིན་འཛིན་མི / ཚོང་པ / ཚོང་དཔོན།

वीयापारिकयेकु

vayaāpaāraikayaekau

ཚོང་འཛིན་འཛིན་མི / ཚོང་པ / ཚོང་དཔོན།

वेळेन्दा

vaeḷaenadaā

ཚོང་པ / ཚོང་དཔོན། / ཚོང་གཡོགས

वीयवसायकया

vayavasaāyakayaā

ཚོང་དུས། noun

tsong dü

बसार

basaāra

མཁོ་མངག / ཁྲོམ / ཚོང་བསྒྲགས་འབད་ནི / ཚོང་དུས / ཚོང་ལམ

ཚོང་པ noun

tsong pa

वेळेन्दा

vaeḷaenadaā

ཚོང་པ / ཚོང་དཔོན། / ཚོང་གཡོགས

वेळद

vaeḷaṅda

ཚོང་འཛིན་འཛིན་མི / ཚོང་པ / ཚོང་དཔོན།

वीयापारिकयेकु

vayaāpaāraikayaekau

ཚོང་འཛིན་འཛིན་མི / ཚོང་པ / ཚོང་དཔོན།

ཚོང་བསྒྲགས noun

tsong drak

दैनंवीमक

daænavaīmaka

དེ་ལ་བསྒྲགས / ཁྱབ་བསྒྲགས / མི་མང་གསལ་བསྒྲགས / ཚོང་བསྒྲགས

निवेदनय

naivaedanaya

ཁྱབ་བསྒྲགས / ཚོང་བསྒྲགས

परचारणय

paracaāraṇaya

དེ་ལ་བསྒྲགས / ཁྱབ་བསྒྲགས / མི་མང་གསལ་བསྒྲགས / ཚོང་བསྒྲགས

ཚོང་བསྒྲགས་འབད་ནི། verb

tsong drak bé ni

परकाश

parakaāśa

བང་སྟོན་འབད་ནི / ཁྱབ་བསྒྲགས་འབད་ནི / སྒྲོལ་ནི / སྒྲོལ་བསྒྲགས་འབད་ནི / བས་མ་ལཱོར་འབད་ནི / གསལ་བསྒྲགས / གསལ་བསྒྲགས་འབད་ནི / གསལ་སྟོན་འབད་ནི / བཤད་ནི / སྟོན་བསྒྲགས / ཚོང་བསྒྲགས་འབད་ནི

बसार

basaāra

མཁོ་མངག / ཁྲོམ / ཚོང་བསྒྲགས་འབད་ནི / ཚོང་དུས / ཚོང་ལམ

ཚོང་མཁྲོན། noun

tsong drön

पारिभोगिक

paāraibhaeāgaika

སྤྱོད་མི / ལས་མཁྲོན / ཉོ་མི / ཚོང་མཁྲོན / ཚོང་ཉོ་མི / ཟང་མི

उत्सवय

utasavaya

ཚོས་ཕྱོགས་མཚང་ཟླ / ཚེ་ཀུ / འཕྲོ་ལྡན། / ཏུས་ས་ཟླ་ཐ / མཚང་ཟླ / ལས་རིམ / ལྡན་ལས་ཀོ / ཁ་ཅན་འཛིན / ཟིན་འགན་ལས་རིམ / ཚོང་ཐྲོད / ཚོང་མཁྲོན།

ཚོང་འཕྲེལ noun

tsong drel

वर्तातीय

varṭataīya

ལས་བྱེད་གསལ་ལ་བསྒྲགས / ཁྱད་ལྡ / ཁྱད་ལྡ་གི / ཁྱད་རིག་གི་ལྡ / ཁྱད་རིག་ལྡ་གི / ཉོ་ཚོང / བསོང་འདོར / ཚོང་འཛིལ / ཚོང་ལྡ / ཚང་རིག / ཚོང་རིག ཚོང་ལས / གཡོག ཤཙོ་ལྡ

परियतम

paraiyatama

ལྡ / ལྡ་འགན / ལས་དོན / གནད་དོན / གནས་སྟངས / ཚང / ཚོང་འཛིལ / ཚོང་ལྡ / ཚོང་ལས

वीयापारयक

vayaāpaārayaka

ལྡ / ལྡ་འགན / ལས་དོན / གནད་དོན / གནས་སྟངས / ཚང / ཚོང་འཛིལ / ཚོང་ལྡ / ཚོང་ལས

वीयापारिक

vayaāpaāraika

བེམ་པོ / ཅ་ཆས / ཅ་ལ / དཀའ་ངལ / མཁོ་ཆས / ཁྱད / ལྡ / ལྡ་འགན / ལས་དོན / གནད་དོན / གནས་སྟངས / ངང་ཚུལ / ངང་པོ / ཉོ་ཚོང / སྲོག་མེད / ཚང / བསོང་འགོར / ཚོང་འཛིལ / ཚོང་ལྡ / ཚོང་ལས / ཚོང་རིག / དངོར་ནས་ / ས་ཆགས་ཀྱི་ཁྱད་ཅིག་ངང་ཅིན་བཟུམ

वस्तुव

vasatauva

འདའ / ཅ་ལ / ཅ་ལ་བཟོ་ནི་རི་ཕྱུ / འཆི་བ / ཆོས་ཚན / བསྟུད / བསྟུད་དོན / དོན་ཕྱིང / དོན་ཚན / ཇོག་ལས་མཚམས / ཡོལ / ངལ་ཕོད / ཕྱུ་ཆ / ཕྱུ་ཚུལ / ཅ་བའི་ཡུལ / ཉིད་པ་པོ་གཙོ་པོ / བཟོ་ཅ་ཅ / ངཀའ་ངལ / ཀུང་ཟེལ་ལྷ་ཅ་བསྟུགས་ཁའི་འབའ་ཚང / ཀུང་ཟེལ་ཐོང་ཚོའི་ཟླུགས / ཚེ་ལན / མཁོ་ཆས / ཁྱད / ལྡ / ལྡ་འགན / ལས་དོན / མི་ཁྱངས / མི་ཁེར / དམིགས་དོན / དམིགས་ནི / དམིགས་པ་བསྒྲུབ་ནི / དམིགས་གཏད / དམིགས་ཚད / དམིགས་ཡུལ / གནད་དོན / གནས་སྟངས

वाणिज

vaāṇaija

ཚོང་འཛིལ / ཚོང་རིག / ཚོང་རིག ཚོང་ལས

वॊढ

vaæḍa

ཟླུང་ལྡ / ཟླུང་ལྡ་འབད་ནི / བཅའ་ཁྲིམས / ཐོག་གར་འཛིན་ནི / འཛིལ་ཏ / ཐྱ་བ / ངཀའ་ཁ་ཐྱུང་ནི / ཟླུང་བཏབ་ནི / ཟླུ་ལ་འཛིན / ལྡ / ལྡ་འབད་ནི / ལྡ་འབད་ནི / ལྡ་འགན / ལྡ་ཐྱ་འཛིལ་ནི / ལྡ་ཁག་ཡོད་པའི་ལྡ / ལྡ་གཡོགས / ལྡ་གཡོག / ལས་དོན / ལས་ལྷངས / ལས་མི / གནད་དོན / གནས་སྟངས / ཆ་འགེངས་ནི / བཙོན་འགྱུལ་བཟུང་ནི / ཚོང / ཚང་འཛིལ / ཚོང་ལྡ / ཚོང་ལས / ཕེགས་ཚང / གཡོག་ཀྱར་ནི / གཡོག་ནང་བཙན་གསོག་ནི / གཡོག་ཐོ་ལ / ལྡ་གཡོག / ལས་ཀུན / ལས་ཀུ / ཁ་ལ / ལ / ལ /

རྩོང་ལས།
noun

tsong lé

ස්ථිරව

sathairava

སྒྲོང་སྒྲོང་ / ཏུན་ཏུན / རྩོང་ལས

පරියතම

paraiyatama

ལྟ / ལྟ་འགན / ལས་དོན / གནད་དོན / གནས་སྟངས / རྩོ་ / རྩོ་འཕྲལ / རྩོ་ལྟ / རྩོ་ལས

සමාගම

samaāgama

ཚ་ཅོག་ / སྒྲོང་སྒྲོང་ / མི་རྣམས / མཉམ་ཕྱོད / ཏུན་ཏུན / འཛིན་ཐེ / རྩོ་ཐེ / རྩོ་ལས

ව්‍යාපාරයක්

vayaāpaārayaka

ལྟ / ལྟ་འགན / ལས་དོན / གནད་དོན / གནས་སྟངས / རྩོ་ / རྩོ་འཕྲལ / རྩོ་ལྟ / རྩོ་ལས

ව්‍යාපාරික

vayaāpaāraika

བེམ་པོ / ཅ་མས / ཅ་ལ / དཀའ་ངལ / མཁོ་ཆས / ཁྲུད / ལྟ / ལྟ་འགན / ལས་དོན / གནད་དོན / གནས་སྟངས / དངོས་ཕྲས / དངོས་པོ / ཉོ་རྩོང་ / སྲོག་མེད / རྩོ་ / བསྟོང་འཚོར / རྩོ་འཕྲལ / རྩོ་ལྟ / རྩོ་ལས / རྩོ་རིག / དཔེར་ན་ སེམས་ཀྱི་ཁྲུད་ཅིག་བར་མེད་བཟུམ / རྩོ་རིག རྩོ་ལས

වසස්තුව

vasatauva

འབབ / ཅ་ལ / ཅ་ལ་བཟོ་ཞིའི་རྒྱ / འཚེ་བ / ཆོས་ཚན / བནྡུ / བནྡུ་དོན / ཉོ་ཚང / ཏུ་ཆ / ཕྱུ་ཐང / ཏོན་ཚན / ཐོག་ལས་མཚམས / ཁྱོར / ངལ་ཕོ་ཏོ / ནམ་ཁ / ཁྱུ་ཕྲས / ཐུ་བའི་ཡུལ / ཕྲེད་པ་པོ་གཙོ་པོ / བཙོང་བ / ཁྲུད་ལ / ལྟ / ལྟ་འགན / ལས་དོན / མི་ཁྲུངས / མི་སེར / དམིགས་དོན / དམིགས་ཅ / དམིགས་པ་བསྒྲེད་ཅི / དམིགས་གཏད / དམིགས་ཚད / དམིགས་ཡུལ / གནད་དོན / གནས་སྟངས

ལྷ

raæḍa

ལྷུང་ལྟ / ལྷུང་ལྟ་འབབ་ཅི / བཅའ་ཁྲིམས / ཐོས་གང་འཁྱབ་ཅི / འཕས་ཐུ / ཐ་བ / ངལ་ཕ་ལྷུད་ཅི / ཕྱེད་བཏབ་ཅི / ཕྱི་ལ་འཛིན / ལྟ / ལྟ་ཕ་ལ / ལྟ་ཐ་ཕ / ལྟ་ཐ་ཕ / ལ / ལ / ལ

རྩོང་སྡེ། noun

tsong dé

ཞི་ཁ

samaāgama

ཆ་རོགས། / སྒྲོང་སྒྲོང་ / མེ་ཚོགས། / མཉམ་རྩོད། / ཏན་ཏན། / འཁྲབ་སྡེ། / ཚང་ལྡན། / ཚང་ལས

ཞི་ཁ

samaājaya

ཆ་རོགས། / ཐྲི་ཟེ། / ཐྲི་ཚོགས། / ཐེ། / ཐེ་གཅིག་པ། / ཐེ་ཁང་ / ཐེ་ཚོགས། / འཛུ་ཟེ། / མི་ཚོགས། / མཉམ་ཐོད། / ཤན་ཐག / འཁྲབ་ཟེ། / ཚོགས་པ། / ཚང་ཟེ། / ཤན་ཐག ལེའུ་མེ་ཏོག ཏྲི་ཀི་རི་མོ་ཅིག / ཤན་ཐག ལེའུ་ཏོག ཏྲི་ཀི་ཀི་རི་མོ་ཅིག ཐྲུག་རིལ་འཁར་ཁ

ཞི་ཁ

saṁsadaya

ཆ་རོགས། / ཐྲི་ཟེ། / ཐྲི་ཚོགས། / ཐེ། / ཐེ་གཅིག་པ། / ཐེ་ཁང་ / ཐེ་ཚོགས། / འཛུ་ཟེ། / ཐོག་གཤད། / འཛོམས་གཤད། / མེ་ཚོགས། / མཉམ་ཐོད། / མཉམ་གཤད། / ཤན་ཐག / འཁྲབ་ཟེ། / ཚོགས་པ། / ཚང་ཟེ། / མཐུན་ཚོགས། / ཤན་ཐག ལེའུ་མེ་ཏོག ཏྲི་ཀི་ཀི་རི་མོ་ཅིག / ཤན་ཐག ལེའུ་ཏོག ཏྲི་ཀི་ཀི་རི་མོ་ཅིག ཐྲུག་རིལ་འཁར་ཁ

ཞི་ཁ

saṁgamayae

ཆ་རོགས། / ཐྲི་ཟེ། / ཐྲི་ཚོགས། / ཐེ། / ཐེ་གཅིག་པ། / ཐེ་ཁང་ / ཐེ་ཚོགས། / འཛུ་ཟེ། / འཛེག་ཚོགས། / འཛེག་པ། / མེ་ཚོགས། / མཉམ་ཐོད། / ཤན་ཐག / འཁྲབ་ཟེ། / ཚོགས་པ། / ཚང་ཟེ། / མཐུན་ཚོགས། / ཤན་ཐག ལེའུ་མེ་ཏོག ཏྲི་ཀི་ཀི་རི་མོ་ཅིག / ཤན་ཐག ལེའུ་ཏོག ཏྲི་ཀི་ཀི་རི་མོ་ཅིག ཐྲུག་རིལ་འཁར་ཁ

ཞི་ཁ

saṁgamaya

ཐྲི་ཚོགས། / གཅིག་ཐོབ། / གཅིག་འཛེག / གཅིག་ཚོགས / ཐེ་རིགས་གཅིག་པའི་མཐོ་བཅས / ཐུལ་ཚོགས། / མེ་ཐེ / གཞན་ཐོབ། / ཚན / ཚོགས་ཐེ / ཚང་ཟེ /

ཞི

maehaeyauma

དཀར་ཐྲོད། / བགོལ་ཐྲོད། / ལག་ལེན། / ལས་ཐྲོད། / ལས་ཐེ / ལས་ཐྲོད། / ཐྲོག་རིག་ལས་ཐྲོད། / དམག་ལས / གཡག་བཅོས / འཕྲལ་ཆས་གཡོག་བཙུགས / འཕྲལ་ཐྲོད། / ཚང་ཐེ

ཞི

sathaāvara

ཆ་རོགས། / སྒྲོང་སྒྲོང་བཟོ་ནི། / དཀར་ཐུན། / དཀར་ཐུན་ཀྱི / ཐྲག་ཐེག་པའི / ཐུན་ཐུན་ཀྱི / འགྱུར་ཕྱོག་པའི / ཐུན་བཅན་བཟོ་ནི / འགྱུར་ཕྱོག་མེད་པ / ཐེ་ཚོགས / མཉམ་ཐྲོད། / ཤག་བཅན་ཀྱི / གཅན་འཛིགས་ཀྱི / འཁྲབ་ཐེ / ཐུ་བཅན་བཟོ་ནི / ཚང་ཐེ

ཚང་ཕྱོད། noun

tsong chö

ཨཏྱེས་ཝ

utasavaya

ཚོས་ཕྱོགས་མཚང་ཐོ། / ཆ་ཀུ / འཕྲོ་ལུགས / དཀར་ཐོ་ / མཚང་འཕྲོ / བོད་ཀཱ / ཐ་ཐོ / ཐུང་ཀྱེན / ཐུང་རིམ / ཀྱེན / ལས་རིམ / ལུགས་ཐོ་ལ / རིམ་ཡོ / ཏེན་འཛིལ / ཐེད་འགན་ལས་རིམ / ཚང་ཕྱོད / ཚང་མཚོན

ཚང་ · noun

tsong

ཝི་ཀི་ཎི་ཨ

vaikaiṇaīma

ཚང་ / ཚང་ཐུར

ཝི་ཡཱ་པཱ་ར་ཡ་ཀ

vayaāpaārayaka

ལྟ / ལྟ་འགན / ལས་དོན / གནད་དོན / གནས་ཐུང་ / ཚང་ / ཚང་འཛིལ / ཚང་ལྟ / ཚང་ལས

ཝི་ཡཱ་པཱ་ར་ཀ

vayaāpaāraika

བེམ་པོ / ཅ་ཚས / ཅ་ལ / དཀའ་ངལ / མཁོ་ཚས / ཁྱད / ལྟ / ལྟ་འགན / ལས་དོན / གནད་དོན / གནས་ཐུང་ས / དངོས་ཐུས / ངང་ཚུལ / ཚེ་ཚ་ / ཐོག་མེད / ཚ་ / བསོང་འབོར / ཚ་འཛིལ / ཚ་ལྟ / ཚ་ལས / ཚ་རིག / དབེར་ནུ་ / ས་མས་ཀྱི་ཁྱད་ཅིག་རང་མིན་བཟུམ / ཚ་རིག ཚ་ལས

ཕ་རི་ཡ་ཏ་ཨ

paraiyatama

ལྟ / ལྟ་འགན / ལས་དོན / གནད་དོན / གནས་ཐུང་ས / ཚ་ / ཚ་འཛིལ / ཚ་ལྟ / ཚ་ལས

ཝ་ས་ཏཱུ་ཝ

vasatauva

འབབ / ཅ་ལ / ཅ་ལ་བཟོ་ནི་ཀི་ཐུ / འཚེ་བ / ཚོས་ཚན / བསྡུད / བསྡུད་དོན / དོན་ཐེར་ / ངོ་ཚན / ཐུ་ཚའི་ཡུས / ཁྱད་པ་ཥ་ཀོ་ཥ / བཏོར་ཐུ / ཨ་ཚ / ཐུ་ཕུས / ཁ་ཀའི་ལ་ཐ་ཏ་ལ / ཤང་རིལ་ཐུ་ཏ་བཙུགས་ས་ཚ་འབབ་ཚང / ཤང་རིལ་ཐེར་ཚོའི་ཐུགས / ཁེ་ཕན / ལས་ཚ / ཁྱད / ལྟ / ལྟ་འགན / ལས་དོན / ཤི་ལུངས / ཤི་ས་ར / དམིགས་དོན / དམིགས་ཅི / དམིགས་པ་བཟློག་ནི / དམིགས་གཏད / དམིགས་ཚང / དམིགས་ཡུས / གནད་དོན / གནས་ཐུང

ཌ་ཡ་ཀ

daeyaka

ཐེམ་པོ / ཅ་ཚས / ཅ་ལ / བསྡུད / བསྡུད་དོན / དོན་ཐེར་ / ཐུ་ཚ / ཐུ་ཕུས / དཀའ་ངལ / ཁྱད / ལྟ / ལྟ་འགན / ལས་དོན / གནད་དོན / གནས་ཐུང་ས / དངོས་ཐུས / ངང་ཚུལ / ཚ / ས་ཁ / ཐོག་མེད / ཚ་ / ཚ་འཛིལ / ཚ་ལྟ / ཚ་ལས / ཁམས་ཀ / ཐེ་ཚ / ཚ་ཀ / ཐ་ཏ / ས་ཀ / ས་ཀ ཀ / ཐ / ཐ / ཐ

རྩོ་བ།
noun

tsö ta

ཕའི་ཀཱ་ཥཱ

paraīkaṣaā

རྩོལ་རྒྱུགས། / རྩོལ་རྒྱུགས་ལེན་གྱི། / དམ་འཛིན་འབད་གྱི། / འདི་དཔྱད་འབད་གྱི། / འགྲེམ་འགྲུལ་འབད་གྱི། / རྒྱུགས། / བཀག་འཛིན་འབད་གྱི། / ཁག་ཁ། / ནང་བརྒྱ། / རྩོལ་ཐཱུམ་གྱི། / ཚད་ཕྱུགས། / ཁྱབ་ཁྱོལ་འབད་གྱི། / ར་ཚ་ཚུགས་བཟུང་གི། / གསར་འཚོལ་འབད་གྱི། / བརྒྱ་དཔྱད་འབད་གྱི། / ཚད་བཟུང་གི། / ཚོད་ཕྱུ། / ཚོད་བཟུང་གི། / འཚོལ་ཞིབ་འབད་གྱི། / དབང་བཟུང་གི། / ཞིབ་དཔྱད། / ཞིབ་དཔྱད་འབད་གྱི། / ཞིབ་འཇུག་འབད་གྱི། / ནང་བརྒྱ་བརྒྱ་དཔྱད།

ཁཱ་ཝེ་ཥ་ཎ

gavaeṣaṇaya

རྩོལ་རྒྱུགས / རྩོལ་རྒྱུགས་ལེན་གྱི། / དམ་འཛིན་འབད་གྱི། / འདི་དཔྱད་འབད་གྱི། / འགྲེམ་འགྲུལ་འབད་གྱི། / རྒྱུགས། / བཀག་གྱི། / ནང་བརྒྱ། / རོལ་བཅུ་ཆེ། / ནུས་ཤུགས་ཀྱི་ཚད་ཕྱུ། / ཁྱབ་ཁྱོལ་འབད་གྱི། / གསར་འཚོལ་འབད་གྱི། / ཚད་ཕྱུ། / འཚོལ་ཞིབ་འབད་གྱི། / ཞིབ་དཔྱད་འབད་གྱི། / ཞིབ་འཇུག་འབད་གྱི། / ནང་བརྒྱ་བརྒྱ་དཔྱད།

ཅེཀ་པ་ཏ

caekapata

རྩོལ་རྒྱུགས / རྩོལ་རྒྱུགས་ལེན་གྱི། / དམ་འཛིན་འབད་གྱི། / འདི་དཔྱད་འབད་གྱི། / འགྲེ་རྩོལ / འགྲེམ་འགྲུལ་འབད་གྱི། / རྒྱུགས / བཀག་གྱི། / ནང་བརྒྱ། / རོལ་བཅུ་ཆེ། / ནུས་ཤུགས་ཀྱི་ཚད་ཕྱུ། / ཁྱབ་ཁྱོལ་འབད་གྱི། / གསར་འཚོལ་འབད་གྱི། / ཚད་ཕྱུ། / འཚོལ་ཞིབ་འབད་གྱི། / ཞིབ་དཔྱད་འབད་གྱི། / ཞིབ་འཇུག་འབད་གྱི། / ནང་བརྒྱ་བརྒྱ་དཔྱད།

ཏཻ་ས་ཏ

ṭaesaṭa

འབད་བཅུ་རྒྱ། / འབད་ཕྱུ་བ / འབད་རྩོལ། / དཔྱད་ཞིབ / རྩོལ་རྒྱུགས / རྩོལ་རྒྱུགས་ལེན་གྱི། / དམ་འཛིན་འབད་གྱི། / བདེན་ཁུངས / ངོ་ཤན། / འདི་དཔྱད་འབད་གྱི། / འཕྲི་རྩོལ / འགྲེམ་འགྲུལ་འབད་གྱི། / ཁོམས་ཐྲི། / རྒྱུགས / བཀག་གྱི། / ལག་ཐྲི། / མོ་བཀར / ནང་བརྒྱ། / དཔྱད་འཛིན། / རོལ་ནུས་ཤུགས་ཀྱི་ཚད་ཕྱུ། / ཁྱབ་ཁྱོལ། / ཐུན་ཐྲི། / ཁྱབ་ཁྱོལ་ཀྱི། / ཚད་ཕྱུ

རྩོར་སྣང་ *noun*

tsor nang

ปนาท

panata

འབད་ཚངས / བཅའ་ཁྲིམས / དཀོན་མཆོག་ / དང་ལེན / བདེན་པ / རྩོལ་གར་འཐབ་ནི / དྲང་པོ / དྲང་པོ / དྲང་པོར / འཐས་ཏུ / ཐུབ་འཐས / ཐུ་ལེན / ཐུ་བ / ཕྱིད་ལས / ཕྱིམ / ཕྱིམ་ཤུགས / སྒྲུགས་འཐས / ལྷ / ལྷ་འབད་ནི / ལྷ་ཐུ་འཐབ་ནི / ལྷ་གཡོག / ལས / ལས་འཐས / ལང་སོལ / ལང་སོལ་ཀུན / ཀློག་བརྟན་རྩེ་ནི / དམག་འཐབ / རྒྱ་ཕྱིན / ཆུང་འཚར / རྒྱ་འགྱུར་སྟོན་ནི / ངེས་བདེན / ཤུགས / ཕན / ཕན་འཐས / ཕོན་ནོར / ཕོ་ཉ་ཐུ / ཕ་ཁ / ཕ་ཁ་ཡིན / ཕ་ཁ / ཕ་ཁ / ཕ་ཁ / ཕ་ཁ / ཕ / ཕ / ཕ

ཞན་འཁོག། *adj*

zhen khok

 දුබල

daubala

ཐུ་ལེམ་ལྷེམ / ཐུ་སི་སི / ཆགས་འཇམ་དྲགས / ཚང་ཀུ / འཇམ་ཐུག་ཁ / ལྷན་ཏོ་ཏོ / ཐུམས་བཅུ་ཁ / འཐུང་ཁུངས་མེད་པའི / ཁ་མེད་ལྷེ་མེད / ཐོ་ལོངས་ཚང་བའི / ནུས་མེད / ཉམ་ཐུང་ / རབ་རིལ / ཁམས་ཏོག་ཏོ་མེད་པའི / སེམས་ཚང་ / ཤུགས་མེད་པ / ཕན་འཁོག། / གཞོན་ནུ།

සිහින්

saihaina

ཐུ་ལེམ་ལྷེམ / ཐུ་སི་སི / ཐྱེ་མ / ཚང་ཀུ / ཏུམ་ཀ / ཐུ་ཆེ་ཆེ / འཐུང་ཁུངས་མེད་པའི / ཁ་མེད་ལྷེ་མེད / ཚུ་སི་སི / ཐོ་ལོངས་ཚང་བའི / ཉམ་རྩོལ་ཅན་ / ཤས་ཉོག་ཏོ / སེམས་ཚང་ / ཤུགས་མེད་པ / ཕན་འཁོག།

දුර්වලකම

dauravalakama

දුර්වල

dauravala

ཐུ་ལེམ་ལྷེམ / ཐུ་སི་སི / ཆགས་འཇམ་དྲགས / ཚང་ཀུ / འཇམ་ཐུག་ཁ / ལྷན་ཏོ་ཏོ / ཐུམས་བཅུ་ཁ / འཐུང་ཁུངས་མེད་པའི / ཁ་མེད་ལྷེ་མེད / ཐོ་ལོངས་ཚང་བའི / ནུས་མེད / ཉམ་ཐུང་ / རབ་རིལ / ཁམས་ཏོག་ཏོ་མེད་པའི / སེམས་ཚང་ / ཤུགས་ལས་ཅན / ཤས་ཉོག་ཏོ / ཕན་འཁོག། / ཤུགས་མེད་པ / ཕན་འཁོག།

ཞབས་བྲ། *noun*

zhap tra

ගීයක්

gaīyaka

ཟླ / ཟླ་གཞས / ཞབས་བྲ

ගීතය

gaītaya

ཟླ / ཟླ་གཞས / ཞབས་བྲ

නැටුම්

naæṭauma

འཕྲུ / གར་འཕྲུ / ཟླ་གར / ཞབས་བྲ

නර්තන

naratana

འཕྲུ / གར་འཕྲུ / ཟླ་གར / ཞབས་བྲ

ཞབས་བྲ་འཕེན་མི། *noun*

zhap tra ten mi

සිංගර්

saiṁgara

སྐད་འཕེན་མི / ཟླ་འཕེན་མི / ཞབས་བྲ་འཕེན་མི

ཞབས་དོག་ཚོགས་པ། *noun*

zhap tok tsok pa

භාරයක්

bhaārayaka

ཆོས་ལུགས / བཅོལ་ནི / དམ་བཅའ་ཕྱོལ་ནི / ངང་པ / འགན་ལག་བཀལ་ནི / ཁས་ལྷར་བ་འབད་ནི / ཟླ་གཏད / ཟླ་གཏད་ནི / ཟླ་གཏད་ཚོགས་པ / མཆན་འགོར་ནི / རིས་ཤེས / གསང་ཟླ / གསང་གཏམ / འཚོ་བདུལ་བདག་འཛིན / ཡིད་ཆེས / ཡིད་ཆོས་ནི / ཡིད་མོས་ནི / ཞབས་ཀོག་ཚོགས་པ

විශ්වාසනීය

vaiśavaāsaya

བཅོལ་ནི / འགན་ལག་བཀལ་ནི / ཟླ་གཏད་ནི / ཟླ་གཏད་ཚོགས་པ / འཚོ་བདུལ་བདག་འཛིན / ཞབས་ཀོག་ཚོགས་པ

ཞབས་ཀོག་ལྷེ་བ *noun*

zhap tok tewa

ස්ථානය

sathaānaya

འབབ་ཚུགས / བར་སྟང་ / ཆགས་གནས / ཆགས་ཡུལ / ཐོང་ཁྱིམ / ཐོང་ས / ཐོང་ཐང / ཐོང་ཕྲན / ཐོང་ཁྱི / དུས་ཡུན / ཆུ་བཟླུགས་འཕྲལ་ཁང / ཁང་མིག / ལྷ་འགན / ལས་གཡོག་ལྷེ་བ / ངམག་སྒར / ནམ་མཁའ / སྟང་བ / གནས / གནད་དོན / གནས་ལྷངས / གནས་ཚང / རང་དབང / ས་ཐྱོགས / ས་གོ / ས་ཁོངས / ས་གནས / ས་ཐོང / ས་ཆོགས / འཕྲོད་ལམས / འཚོ་ལམས / འཚོ་ཐོབ་པ / ཡང་ས / ཡང་ས་པའི་ཚོར་བ / ཞབས་ཀོག་ལྷེ་བ / ཞབས་འཕྲོལས་ཁང / ཁང་མིག ཐོ་ཁྱིམ / ཐག་ཡོ

ཞབས་ཁྱི། *noun*

zhap chi

පිටක

paiṭaka

བང་ཆེན / ཮་ཡིག / ཮་ཡིག་ལེབ / གསོལ་དཔོན / ཞབས་ཁྱི / ཮་ཡིག ཁྱིམ་དཔོན

පිටුව

paiṭauva

བང་ཆེན / ཮་ཡིག / ཮་ཡིག་ལེབ / གསོལ་དཔོན / ཞབས་ཁྱི / ཮་ཡིག ཁྱིམ་དཔོན

ཞབས་བཅར། *noun*

zhap char

පැවතීම

paævataīma

བབ་བཟོད / ཮་འཕྲོལས / ཮་འཕྲོར / ཡོད་ཐོ / ཞབས་བཅར

ཞབས་འཛིན། *noun*

zhap dren

අවමානය

avamaānaya

སྐྱེར་ས་བ / ཟླ་བཅོང / ཟླ་བཅོང་ཐུ་ཀྱེན / ཮་ཚ / ཮་ཚ་ཤེས་ཤ / ཁྲེལ / ཁྲེལ་ཡོད / ཞབས་འཛིན

ཞལ་ངོ། *noun*

zhel ngo

බාරෝන්

baāraeāna

ཐྱེན་བདག་ཕྱག་ཅན / ཞལ་ངོ

ཞལ་བཀོད། *noun*

zhel kö

දේශන

daeśana

བཀའ་སློབ / བསྟན་བྱ / ཚོད་ཚན / ཞལ་བཀོད / ལེགས་ལྡན / ལེགས་བཤད་པ / གསུང་བཤད

උපදෙස්

upadaesa

བཀའ་སློབ / བསྟན་བྱ / ཚོད་ཚན / ཞལ་བཀོད

ཞལ་བཞེས། *noun*

zhel zhé

පිළිගැනීම

paiḷaigaænaīma

ཁས་ལེན / ངོས་ལེན / ཞལ་བཞེས

ཞལ་འཆམ་ནི། *verb*

zhel cham ni

එකඟ

ekaṅga

ཁ་བཟེད་ནི / ལས་ལེན་ནི / གནང་བ / གནང་བ་ཐྱེན་ནི / ཞལ་འཆམ་ནི

ཞལ་འདེབས། *noun*

zhendep

තෑගි

taægai

ཕྱག་མཛད / ཚོགས་གྲྭ / ཚོགས་ཁ / ད་ལྟའི / འཛོང་ཚད / འགན་གནས / ཐྲི་ན་ / འཛོན་ཐང / ཁེ་ཏོག་ཏོ / ཁྱོས་ཤ / ཐུམ་ལས / ངོ་འཕྲོར / ཐོ་ཏོ / ཁྱོས་ལ / ནུས་ཚད / ར་གཡོར / ཚོད་ཚད / ཡོད་བཞིན་པའི / ཞལ་འདེབས / ཚོགས་ཁ / ར་གཡོར་ཐེབ

පරිත්යාග

paraitayaāga

ཕྱག་མཛད / ཚོགས་གྲྭ / ཐྲི་ན / འཛོན་ཐང / ཁེ་ཏོག་ཏོ / ཁྱོས་ཤ / ཐུ་ལས / ཐུ་ན་ལྷངས / ར་གཡོར / ཞལ་འདེབས

දායකත්වය

daāyakatavaya

ཕྱོགས་རམ / ཕན་འདེབས / བདེ་གཤོ་གསོ / ཞལ་འདེབས

ཞལ་འཛུམ། *noun*

zhel dzum

සිනහව

sainahava

འཛུམ / དགའ་འཛུམ / དགའ་འཛུམ་སྟོན་ནི / ཞལ་འཛུམ / ཞལ་འཛུམ་སྟོན་ནི

ཞལ་འཛུམ་སྟོན་ནི། *verb*

zhel dzum tön ni

සිනහව

sainahava

འཛུམ / དགའ་འཛུམ / དགའ་འཛུམ་སྟོན་ནི / ཞལ་འཛུམ / ཞལ་འཛུམ་སྟོན་ནི

ཞལ་འཛོམས། *noun*

zhel dzom

සමමේලනය

samamaelanaya

འདོད་པ་བསྐང་ནི / འགན་ནི / ཐོག་ཚོགས / ཐོག་བསྡུན / འཛོམས་འདུ / ངོ་འཕྲད / རེ་བ་འགྲུབ་ནི / བསུ་ལེན་འབད་ནི / ཚེད་འགན / ཟང་འགྱོ་ཐུ་ཟ / ཞལ་འཛོམས

රැස්වීම

raæsavaīma

འདོད་པ་བསྐང་ནི / གཙོ་ཐུག / འགྲན་ནི / དུས་ཚོད / དུས་ཡུན / འཛོམས་འདུ / ཉིད་ནི / ཟློ་ཤ་རིག་ལོ / ནམ་དུས / ངོ་ཕྱད / ངོ་འཕྲད / རྒྱེ་ནི / རེ་བ་འགྲུབ་ནི / བསུ་ལེན་འབད་ནི / ཚེད་འགན / ཚོགས་དུས / ཚོགས་ཕྱན / ཟང་འགྱོ་ཐུ་ཟ / ཞལ་འཛོམས

සැලෝනා

saælaeāna

མཇལ་ཕྲད / ཐུ་བཀོག་ཁང / ཞལ་འཛོམས / བཟོ་བཅོས་ཁང

සම්මන්ත්‌රණය

samamanataraṇaya

འདོད་པ་བསྐང་ནི / འགན་ནི / ཐོག་བསྡུའི་ཞལ་འཛོམས / ཐོག་འཛོམས / ཐོག་ཚོགས / ཐོག་བསྡུན / འཛོམས་འདུ / ངོ་ཕྱད / རེ་བ་འགྲུབ་ནི / བསུ་ལེན་འབད་ནི / ཚེད་འགན / ཟང་འགྱོ་ཐུ་ཟ / ཞལ་འཛོམས

සමුළුව

samauḷauva

འདོད་པ་བསྐང་ནི / འགན་ནི / ཐོག་ཚོགས / ཐོག་བསྡུན / འཛོམས་འདུ / ངོ་ཕྱད / རེ་བ་འགྲུབ་ནི / བསུ་ལེན་འབད་ནི / ཚེད་འགན / ཟང་འགྱོ་ཐུ་ཟ / ཞལ་འཛོམས

සැසිය

saæsaiya

འདོད་པ་བསྐང་ནི / འགན་ནི / དུས་ཚོད / དུས་ཡུན / འཛོམས་འདུ / ཟློ་ཤ་རིག་ལོ / ནམ་དུས / ངོ་ཕྱད / རེ་བ་འགྲུབ་ནི / བསུ་ལེན་འབད་ནི / ཚེད་འགན / ཚོགས་དུས / ཚོགས་ཕྱན / ཟང་འགྱོ་ཐུ་ཟ / ཞལ་འཛོམས

ཞལ་འཛོམས་ཁང་ *noun*

zhel dzom khang

කාමරය

kaāmaraya

བར་སྟང / བཅའ་མར་མ་གཏོགས་པར་ཐོང་ནི / ཆགས་གནས / བཅའ་ནི / ཆགས་ཡུལ / ཚང་ནི / ཐོང་ཁྱིམ / ཐོང་ས / ཐོང་ཁྱི / ངུ་ནི / ཟླ་བཟང་ནི / དུས་ཡུན / ཕྲིད་པ་བཏོག་ནི / ཁང་མིག / ལྷ་འགན / ནམ་མཁའ / གནས / གནད་དོན / གནས་ལྷངས / གནས་ཚང / ས་ཐྱོགས / ས་ཁ / ས་ཁོངས / ས་གནས / ས་ཐོང / ས་ཆོགས / ཁ་ཐོ་ནི / ཁ་ཐོ / ཁ་ཁོངས / ཁ་ཆགས

ཞི་བ *adj*

zhiwa

নিষ্কর্ষীয়

naiṣakaraīya

བང་སྒོར་སྐབས / སྐོར་བཙོར་ / ཞི་བ

ཞི་བདེ *noun*

zhi dé

সাময়

saāmaya

བར་ཚེ / བར་འཛིས / བར་ཟས / སྒྲིག / གོ་རིམ / གོ་རིམ་བཟློག་ནི / བཀག / བཀག་ཆ / བཀག་ཆ་གནང་ནི / བཀག་གནང་ནི / མཚོ་མཐག / ཁ་ཤས་སྐ / བདག་ཆ / ཁེས་ཡོན་ / མཐོང་གསལ་ཆེ་ནི / འཕོད་བོས་ཕྱན་ནི / ཚུལ་ལྟན་ / དབང་ལྷུར / དབང་ཚད་ཡོད་ནི / ཞི་བདེ

ཞི་བདེ་ལྡན་པའི *adj*

zhi dé den pé

তবমত্

tavamata

ད་ཅང་ / ད་ཕྱོ / ད་ཕྱོ་ཡང་ / ད་ཚུན / དེ་འབདཔ་ད / དེ་སྒེ་ཕིན་ཅང་ / དེ་སྒེ་ཕིན་ཅང་ / བདེ་སྐྱིད་ཅན / དེ་སྐྱིད་ཀྱི་རང་བཞིན / དེའི་རིང་ / དེ་ལྟར་ནན་ཡང་ / སྒྲ་མེད / འཕེལ་བ་མ་འབདཔ་བ / ཀ་དེ་སྒེ་ཕིན་ཅང་ / ཀ་དེ་སྒེ་ཅང་ / ཁེང་སྐལ་རང་ / ཕིན་ཅང་ / ཕིན་ཅང་ / ཕིན་ཅང་རང་ / ཕིན་ཏེ་འབདཔ་ཅང་ / ཕིན་ཏེ་འབདཔ་ཅང་ / ཕིན་ཏེ་འབདཔ་ཅང་ / འཛམ་བཤད་ནི / ཇི་ལྟར་ཡང་ / སྐད་མེད / ཁ་ཤས་ཤི་ཤི་ཐོང་པ / སྐར / ལ

ශාන්තිකර

śaānataikara

བདེ་སྐྱིད་ཅན / དེ་སྐྱིད་ཀྱི་རང་བཞིན / ཁ་ཤས་ཤི / ཐུན་ནི་ཤེས་པ / ཞི་ཏེ་ལྡན་པའི / ཞི་བདེ་ལྡན་པའི / ཞི་བདེ་ལྡན་ཡིན

සාමකාමී

saāmakaāmaī

ད་ཕྱོ / ད་ཕྱོ་ཡང་ / ད་ཚུན / བདེ་སྐྱིད་ཅན / དེ་སྐྱིད་ཀྱི་རང་བཞིན / དེའི་རིང་ / ཁེང་སྐལ་རང་ / ཕིན་ཅང་ / འཛམ་བཤད་ནི / ཁ་ཤས་ཤི / ལྷག་པར / ཐུར་ནི་ཤེད་པ / ཐུགས་ཏོག་ཏོ / ཞི་བདེ་ལྡན་པའི / ཞི་བདེ་ལྡན་ཡིན / ཞི་བདེ

ཞི་བདེ་རང་བཞིན *adj*

zhi dé rang zhin

তবমত্

tavamata

ད་ཅང་ / ད་ཕྱོ / ད་ཕྱོ་ཡང་ / ད་ཚུན / དེ་འབདཔ་ད / དེ་སྒེ་ཕིན་ཅང་ / དེ་སྒེ་ཕིན་ཅང་ / བདེ་སྐྱིད་ཅན / དེ་སྐྱིད་ཀྱི་རང་བཞིན / དེའི་རིང་ / དེ་ལྟར་ནན་ཡང་ / སྒྲ་མེད / འཕེལ་བ་མ་འབདཔ་ད / ཀ་དེ་སྒེ་ཕིན་ཅང་ / ཀ་དེ་སྒེ་ཅང་ / ཁེང་སྐལ་རང་ / ཕིན་ཅང་ / ཕིན་ཅང་ / ཕིན་ཅང་རང་ / ཕིན་ཏེ་འབདཔ་ཅང་ / ཕིན་ཏེ་འབདཔ་ཅང་ / ཕིན་ཏེ་འབདཔ་ཅང་ / འཛམ་བཤད་ནི / ཇི་ལྟར་ཡང་ / སྐད་མེད / ཁ་ཤས་ཤི / ཐུ་ཤེ་ཤི / ལྷག་ཤ / ལ

ශාන්තිකර

śaānataikara

བདེ་སྐྱིད་ཅན / དེ་སྐྱིད་ཀྱི་རང་བཞིན / ཁ་ཤས་ཤི / ཐུ་ཤེ་ཤི / ཞི་ཏེ་ལྡན་པའི / ཞི་བདེ་ལྡན་ཡིན

සාමකාමී

saāmakaāmaī

ད་ཕྱོ / ད་ཕྱོ་ཡང་ / ད་ཚུན / བདེ་སྐྱིད་ཅན / དེ་སྐྱིད་ཀྱི་རང་བཞིན / དེའི་རིང་ / ཁེང་སྐལ་རང་ / ཕིན་ཅང་ / འཛམ་བཤད་ནི / ཁ་ཤས་ཤི / ལྷག་པར / ཐུ་ཤེ་ཤི / ཞི་ཏེ་ལྡན་པའི / ཞི་ཏེ་ལྡན་ཡིན

ཞི་བདེ

zhiwé

සිවිල්

saivaila

འབདས་མི་ཕེར / ཁྱས་ཤེས་ཅན / མི་ཁྲུར / མི་ཕེར / ཞི་བདེ

নিহতমানী

naihatamaānaī

ཆར་པ་དང་ཆུང་མ་ལྟ་ཏ / དམ་དམ་མེད་པའི / མཁར་མ་ཆེ་བའི / འཛོད་ཞིན་ཆུང་བའི / ཐུ་འཛམ་པའི / ཐ་ཅིད་ཀྱི་ཆ / འཛམ་ཆུ / འཛམ་ཆུག་ཆ / འཛམ་ཏ་ཁུགས་པའི / ཐུམས་སྡིང་ཅན / བཀྲག་ཚ་མ་ཏ་ཁུགས་པའི / ཚོད་ཚོད / དམའ་ས་བཟང་བའི / དམན་ས་བཟང་བ / ངོམ་མ་ཐོན་མི / ཁམ་ཆུང / ཁམ་ཆུང / ཁམ་ཆུང་ཏོག་ཏོ / མཁེན་ཏོང་ཏོ / ར་ན་ཤ / ཤུགས་ཆུང་བའི / ཤུགས་འཛམ་པའི / ས་བོ་ས་ཁ / ཐོག་ཆུང་བའི / ཤུགས་ཆུང་ཏོ / ཤ་ཐང / ཤ / ཤ / ཁ / ཁ / ཁ

සාමකාමී

saāmakaāmaī

དར་ཕྱོ / དཀ་ཁྱོ་ཡང་ / དཀ་ཚུན / བདེ་སྐྱིད་ཅན / དེ་སྐྱིད་ཀྱི་རང་བཞིན / དེའི་རིང་ / ཉིང་ལྷལ་རང་ / ཕེན་ཐུང་ / འཇམ་བསྲུག་ནི / ལྲ་ཁེམ་ས / ལྷག་པར་ / ཐུར་ནི་མེདཔ / ཚལ་ཏོག་ཏོ / ཞེ་བདེ་ཕྱན་པའི / ཞེ་བདའི་རང་བཞིན / ཞེ་འཇམ་ཀྱི / ཞེ་ནི

ཞིག་རལ *noun*

zhik rel

վինաශ

vainaāśa

ཐྱུང་ཀ / ཇོག་ས་ནི / བཟླས་ཐོར་ / མེད་པ་འགྱོ་ནི / མེད་པ་གཏང་ནི / ཉམ་ཆུང་ / ཏི་ནི / ཐོར་བའིག / ཆ་བཟླག་གཏང་ནི / ཆ་གཏོར་གཏང་ནི / དབྱལ་ཕོངས / དབྱལ་ཕོར་འགྱར་ནི / ཡས་ནི / ཞིག་རལ / ཞིག་ཤུལ / ཐོར་བའིག ཀྱང་འགོགས / བཟླག་པ / ཐོར་བ

සුන්බුන්

saunabauna

ཆགས་ཐྱུམ / ཆག་ཅོ / རལ་ཅོ / ངཀྱམས་ཅོ / འཚོག་ཅོ / ཞིག་རལ / ཆག་ཅོ

ཞིག་ཤུལ *noun*

zhik shül

վինաශ

vainaāśa

ཐྱུང་ཀ / ཇོག་ས་ནི / བཟླས་ཐོར་ / མེད་པ་འགྱོ་ནི / མེད་པ་གཏང་ནི / ཉམ་ཆུང་ / ཏི་ནི / ཐོར་བའིག / ཆ་བཟླག་གཏང་ནི / ཆ་གཏོར་གཏང་ནི / དབྱལ་ཕོངས / དབྱལ་ཕོར་འགྱར་ནི / ཡས་ནི / ཞིག་རལ / ཞིག་ཤུལ / ཐོར་བའིག ཀྱང་འགོགས / བཟླག་པ / ཐོར་བ

ཞིང་ཁ *noun*

zhing kha

ෆාම්

faāma

གསོ་སྐྱོང་ལང་ / ཐོག་ཆགས་ཀ་ཕགས་ཆུ / ཞིང་ཁ / ཞིང་ཁྱིམ / ཞིང་པ་ཐོང་ས་ཡིན་ཁྱིམ

ප්‍රදේශයේ

paradaeśayae

ཕྱི་ཁ / ཡོན་གསེས / ཐོང་གསེས / ཆུ་ཁྱོན / ཆུ་ལ་ཁབ / ཆེད་རབས / ལྟ་ས / ལྟ་གཤེ / བྱིང་ / ལྕང་ཐྱོགས / ལྕང་ཁ / མི་ས་ར / མངའ་ཐྲེ / མངའ་ཁོངས / ཕ་ཡུས / ས / ས་ཁོ / ས་ཁོངས / ས་གནས / ས་ཁེ / ས་ཞིང / མཐའ་ཟུར / ཇེད་ཐང་ / གཡུས / ཁེ / ཁེ་ཁ / ཐུམ་ཐག ཐག་ལེབ / ངའ་ལོ / ངོ་ཁ / ལོ་ཁོངས / ལ་ཁ / ལ་ཁ ཆ་ཚད / ལ་ཁ ཆ་ཚད ཡིན་ཐག / ལ་ཁ ཆ་ཚད ཡིན་ཐག / ལ་ཁ ཆ་ཚད ཡིན་ཐག

ཞིབ་བཟུ། noun

zhip ta

निरीक्षण

nairīkaṣaṇa

སྤྱང་འཚར / བསམ་དཔྱད་གློག་བཤད / ཐུ་རྟོག / མཐོང་འཚར / ཞིབ་བཟུ

ཞིབ་འཚར་བཀོད་མི། noun

zhip char kö mi

विवेचनात्मक

vaivaecanaātamaka

གསལ་ཆེ་བའི / སྤྱན་བརྟེན་ཀྱི / སྤྱན་བརྟེན་མི / སྤྱོན་བཤགས་མི / གནད་འགག་ཅན / གནད་འགག་ཆེ་བའི / ཉེན་ཚབས་ཆེ་བའི / ཞིབ་འཚར་བཀོད་མི / ཞིབ་བརྟག་གི

तीरणात्मक

taīraṇaātamaka

གསལ་ཆེ་བའི / སྤྱན་བརྟེན་ཀྱི / སྤྱན་བརྟེན་མི / སྤྱོན་བཤགས་མི / གནད་འགག་ཆེ་བའི / ཉེན་ཚབས་ཆེ་བའི / ཞིབ་འཚར་བཀོད་མི / ཞིབ་བརྟག་གི

ཞིབ་འཛུག་པ། noun

zhip juk pa

परीक्षक

parayaeṣaka

ཞིབ་འཛུག་པ / ཞིབ་འཚོལ་འབད་མི / ཞིབ་འཚོལ་པ

ཞིབ་འཛུག་འབད་ནི། verb

zhip juk bé ni

विभागय

vaibhaāgaya

འབད་ལྡན་པ / འབད་རྩོལ / རྩོལ་ཐུགས / རྩོལ་ཐུགས་ལེན་ནི / བདེན་ཁུངས / དོ་འགན / འཛིན་དཔྱད་འབད་ནི / འཛི་རྩོམ / གོམས་ཐྱོང་ / ཐུགས / བསྟར་ཞིབ / ལག་ཐྱོང་ / མོ་བཏབ / ནད་བརྟག / ནུས་ཤུགས་ཀྱི་ཚད་ལྡན་པ / ཐྱོང་བ / དཔའ་བཅམ / ར་ཁྲོལས / བརྟག་དཔྱད / བརྟག་དཔྱད་འབད་ནི / བརྟག་ཞིབ / ཚོད་ལྡ / ཚོད་ལས་ནི / ཞིབ་འཛུག་འབད་ནི / ཁྱན་དཀའ་ཐུབ་ནི་ཡི་འང་ལྡ་བཏ / ཟིན་འང / ཟིན་དགེ / ནད་བརྟག་ བརྟག་དཔྱད

ཞིབ་ཟློས་འབད་ནི། verb

zhip tsöl bé ni

परायैषण

parayaeṣaṇa

ཞིབ་འཛུག་འབད་ནི / ཞིབ་འཚོལ / ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི

गवैषण

gavaeṣaṇa

སྒོང་བལྟ་ནི / རིང་འཚོལ / གསར་འཚོལ / བལྟ་ནི / བརྟག་ཞིབ / འཚོལ་ཐྱོང / འཚོལ་ནི / འཚོལ་ཞིབ / འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི / འཚོལ་བ / ཡུན་འཚོལ / ཞིབ་འཛུག་འབད་ནི / ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི

समीक्षण

samaīkaṣaṇa

ཞིབ་འཛུག་འབད་ནི / ཞིབ་འཚོལ / ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི

सेवुम्

saevauma

སྒོང་བལྟ་ནི / རིང་འཚོལ / བལྟ་ནི / འཚོལ་ནི / འཚོལ་ཞིབ / འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི / འཚོལ་བ / ཡུན་འཚོལ / ཞིབ་འཛུག་འབད་ནི / ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི

सोयनान

saeāyanana

འདི་ནི / ལེན་ནི / སྒོང་བལྟ་ནི / རིང་འཚོལ / བལྟ་ནི / འཚོལ་ནི / འཚོལ་ཞིབ / འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི / འཚོལ་བ / ཡུན་འཚོལ / ཞིབ་འཛུག་འབད་ནི / ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི

पालन

paālana

རྩོལ་ཐུགས་ལེན་ནི / བཏ་དོན་ལེན་ནི / དམ་འཛིན་འབད་ནི / འཛི་དཔྱད་འབད་ནི / བཀག་འཛིན་འབད་ནི / རང་ཚུགས་བཅུང་ནི / ཐུ་རྟོག་འབད་ནི / བརྟག་དཔྱད་འབད་ནི / ཚད་བཅུང་ནི / ཚོད་བཅུང་ནི / དབང་བཅུང་ནི / ཞིབ་འཛུག་འབད་ནི

सेवुम्

saevauma

སྒོང་བལྟ་ནི / རིང་འཚོལ / བལྟ་ནི / འཚོལ་ནི / འཚོལ་ཞིབ / འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི / འཚོལ་བ / ཡུན་འཚོལ / ཞིབ་འཛུག་འབད་ནི / ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི

समीक्षण

samaīkaṣaṇa

ཞིབ་འཛུག་འབད་ནི / ཞིབ་འཚོལ / ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི

चेकपत

caekapata

རྩོལ་ཐུགས / རྩོལ་ཐུགས་ལེན་ནི / དམ་འཛིན་འབད་ནི / འཛི་དཔྱད་འབད་ནི / འཛི་རྩོམ / འཛིམ་འགྱལ་འབད་ནི / ཐུགས / བསམ་ནི / ནད་བརྟག / ངའུ་ལ་འཛིན / ནོམ་བལྟ་ནི / ནུས་ཤུགས་ཀྱི་ཚད་ལྡ་བཏ / ཁྱབ་ཅིས་ལ / ཁྱབ་ཅིས་ལ་ཐུབ / ཁྱབ་ཅིས་ལ / ཁ་ཁ / ཁ་ཁ / ཁ་ཁ

ཞུ་ནི

zhu ni — *verb*

භාවිතය

bhaāvaitaya

སྒྲོན་ནི / སྒྲོང་ཐང་ / འཕྲིད་སྐོར་རྒྱབ་ནི / ཐུག་ནི / འཇུག་ཐང་ / བགོལ་སྒྲོན་ / ལྷ་བགོལ་ནི / ལག་སྒྲོང་འབད་ནི / ལག་ལེན་འཐབ་ནི / ལག་ལེན་འཐབ་ཐང་ / བཙུགས་ཐང་ / དབུར་ནི / གཡོག་བགོལ་ནི / གཡོག་བགོལ་ཐང་ / གཡོག་ནང་བཙུགས་ནི / ཞུན་ནི / ཞུ་ནི / ཞུ་ཚོགས་ཕྱལ་ནི

ཥ་ར་ཤ་ན་ཡ

paraśanaya

ངོས་པ་ / ངོས་པ་བགོང་ནི / འཛིན་ནི / འཛིན་རྩད་རྒྱབ་ནི / ཏྲི་བ་ངཡུད་ནི / ངག་ཀ་ / ངག་ཀ་རྒྱབ་ནི / ངོས་བཟོང་ / ངོས་ལག་ངང་ / ངཱཀ་ངམ་ / ངཱཀ་ཕུར་ / མགོ་བགོད་ / ཁྱད་ / ལན་རྒྱབ་ངོས་ / གནད་ངོན་ / གནས་ཐྲལ་ / ངང་ཚུགས་ / ཕེ་ཚོམ / ཞུ་ནི / ཏྲི་ཚིག ཏྲི་བ / ངལ་ཆགས་ཀྱི་ཁ / ཁེས་ཚོམ་ཁ / ཁ་ཤས་ལེགས / ཨ་ཚོ་ / ཞུ་ནི / ཞུ་ཚོ་ལྟར་ / ཁ་ཤ་ / ཁ་ཤ / ཁ་ཤ་ཕྱལ་ནི

ཧིམི་ཀམ

haimaikama

བདེན་བཤད / འཛིན་ནི / གསོལ་འདེབས / གསོལ་ལམ་བཏབ་ནི / ཐོབ་ལམ / ཐོབ་ཐང་ / ཐོབ་རྟེས / ཐོབ་དབང་ / ཞུ་ནི / ཞུ་བ / ཞུ་བ་ཕྱལ་ནི

ས་ཏཱུ་ཏཱུ

satauṭau

འདོད་ཆགས / འདོད་པ / འདོད་པའི་ངོན་ / འཛིན་ནི / དགའ་ཏོག་ཏུ / དགའ་བའི / དགོས་འདོད / ཕྱིན་ཆད་ས་ཅན་ / ཁ་ཕྱེ / ཕྱིང་ཁམས་ཅན་ / ཐོ་ངང་བསྡུན་ནི / ཁམས་དགའ་བའི / ཅོས་བབས་ལྷན་པའི / ངེ་བ / ངེ་བའི་ངོན་ / ངེ་ཆ / ངེ་ཆེ་བསྒྲིད་ནི / ངེ་བ / ངེ་བའི་ངོན་ / ཁེས་ཚོམ་པང་འཛིལ་ནི / ཁེས་ཚོམ་དགའ་བཙུག་ནི / གསོལ་འདེབས / གསོལ་ལམ་བཏབ་ནི / ལྷབས་ལེགས / ཡིད་སྒྲོན / ཡིད་ཐོ་བའི / ཡིད་ཚོམ་བཙུག་ནི / ཞེ་ཙམའི་ཚོག་ཕུང / ཁེ་ཙམ / ཁ་ཤ / ཁ་ཤ་ཕྱལ་ནི

ཝི་ཡཱ་པཱ་ར་ཡ

vayaāpaāraya

བང་སྐྱལ་ཁྱབ་སྒེལ / ངང་ལེན་འབད་ནི / ཕྱོགས་འཛར་བཙུགས་ནི / འགྱལ་སྒྲོང་ / ཁོང་འཚལ་འཕྱོ་ནི / འགུལ་སྒྲོང་ / ཐུ་བཞག / ལས་ཀོན / ལས་ཚོགས / ངང་ལས་ཀ / ལས་ཀ / ལས་ཀ / ལ་ལ / ལ་ལ / ལ་ལ

ཞུ་བ་ཕུལ་ནི། *verb*

zhuwa pül ni

கருணாகர

karauṇaākara

འདོད་ཆགས། / འདོད་པ། / འདོད་པའི་ངོན། / འཇི་ནི། / དགོས་འདོད། / རེ་བ། / རེ་བའི་ངོན། / གསོལ་འདེབས / གསོལ་ལྷ་བཏབ་ནི། / ཕིང་སྟོན། / ཞུ་ནི། / ཞུ་བ། / ཞུ་ཕུལ་ནི།

ஹிமிகம

haimaikama

བདེན་བཤད། / འཇི་ནི། / གསོལ་འདེབས། / གསོལ་ལྷ་བཏབ་ནི། / ཐོག་ལམ། / ཐོག་ཐང། / ཐོག་ཐེས། / ཐོག་དབང་། / ཞུ་ནི། / ཞུ་བ། / ཞུ་བ་ཕུལ་ནི།

අවශ්‍ය

avaśaya

འདོད་ཆགས། / འདོད་ཆགས་ལོང་ནི། / འདོད་པ། / འདོད་པའི་ངོན། / འདོད་ཤུགས། / འཇི་ནི། / དགོས་མཁོ། / དགོ་ནི། / དགོས་འདོད། / ཁ་ཅེམས། / མཁོ་འདོད། / མཁོ་འདོད་བསྒྲུབ་ནི། / ཟོ་འདོད་བསྒྲུབ་ནི། / མེད་ཐབས་མེདཔ། / ངེས་མཁོ། / ཉིར་མཁོ། / ཉིང་ལྟོས། / རེ་ཚེ། / རེ་ཚེ་བསྒྲུབ་ནི། / རེ་འདོད། / རེ་འདུན། / རེ་བ། / རེ་བའི་ངོན། / སེམས་ཤུགས། / བཟུལ་བཞག་ཡི་གུ། / གསོལ་འདེབས། / གསོལ་ལྷ་བཏབ་ནི། / ཕིང་སྟོན། / ཞུ་ནི། / ཞུ་བ། / ཞུ་བ་ཕུལ་ནི།

காருணிகவ

kaārauṇaikava

འདོད་ཆགས། / འདོད་པ། / འདོད་པའི་ངོན། / འཇི་ནི། / དགོས་འདོད། / ཟླ་བང་བསྒྲུན་ནི། / རེ་བ། / རེ་བའི་ངོན། / སེམས་བང་འཕྲིལ་ནི། / སེམས་དགའ་བསྟུག་ནི། / གསོལ་ལྷ་བཏབ་ནི། / ཕིང་ཟླ་ནི། / ཕིང་ཆོམ་བསྟུག་ནི། / ཞེ་སྡེ་བཏབ་ནི། / ཞུ་ནི། / ཞུ་བ། / ཞུ་བ་ཕུལ་ནི།

காருணிக

karauṇaākara

བྱམས་བརྩེ་ཅན། / ཕན་སེམས་ཅན། / བསམ་པ་བཟང་པོ། / ཟླ་བང་བསྒྲུན་ནི། / སེམས་བང་འཕྲིལ་ནི། / སེམས་དགའ་བསྟུག་ནི། / ཕིང་ཆོམ་བསྟུག་ནི། / ཞེ་སྡེ་ཕིང་ཟླ་ནི། / ཞུ་ནི། / ཞུ་ནི། / ཞུ་ནི། / ཞུ་ཕུལ་ནི།

ඉල්ලීම

ilalaīma

འདོད་ཆགས། / འདོད་པ། / འདོད་པའི་ངོན། / འཇི་ནི། / དགོས་མཁོ། / དགོ་ནི། / དགོས་འདོད། / རེ་བ། / རེ་བའི་ངོན། / གསོལ་འདེབས། / གསོལ་ལྷ་བཏབ་ནི། / ཕིང་སྟོན། / ཞུ་ནི། / ཞུ་བ། / ཞུ་ཕུལ་ནི།

අහන්න

ahanana

འདོད་ཆགས། / འདོད་ཆགས་ལོང་ནི། / འདོད་པ། / འདོད་པའི་ངོན། / ངོས་ལ། / ངོས་ལ་བགོང་ནི། / འཇི་ནི། / འཇི་ཚུར་ཀྱི། / ཏྲི་བ་དཔྱད་ནི། / དགག་པ / དགག་པ་ཀྱི། / དགོས་ལྟོང་ནི། / ཁ་ལེན། / ཁ་ལེན་ཞུ་ནི། / ཞུ་ནི། / ཞུ་ཕུལ་ལུགས་ནི། / ཞུ་ནི། / ཞུ་ཕུལ་ལུགས་ནི།

අවශ්‍යතාව

avaśayataāva

འདོད་ཆགས། / འདོད་ཆགས་ལོང་ནི། / འདོད་པ། / འདོད་པའི་ངོན། / འཇི་ནི། / དགོས་མཁོ། / དགོ་ནི། / དགོས་འདོད། / མཁོ་འདོད། / མཁོ་འདོད་བསྒྲུབ་ནི། / ཟླ་འདོད་བསྒྲུབ་ནི། / མེད་ཐབས་མེདཔ། / ངེས་མཁོ། / ཉིར་མཁོ། / ཉིང་ལྟོས། / ཞེ་ཚེ། / ཞེ་ཚེ་བསྒྲུབ་ནི། / རེ་བ། / རེ་བའི་ངོན། / གསོལ་འདེབས། / གསོལ་ལྷ་བཏབ་ནི། / ཕིང་སྟོན། / ཞུ་ནི། / ཞུ་ནི། / ཞུ་ཕུལ་ནི།

සතුටු

satauṭau

འདོད་ཆགས། / འདོད་པ། / འདོད་པའི་ངོན། / འཇི་ནི། / དགའ་ཏོག་ཏོ། / དགའ་བའི། / དགོས་འདོད། / ཐྲིན་ཆགས། / ཁ་ཟེ། / སྒྲིང་ཁམས། / ཟླ་དང་བསྒྲན་ནི། / ཁམས་དགའ་བའི། / འོས་འབབ་ལྟན་པའི། / རེ་བ། / རེ་བའི་ངོན། / སེམས་དང་འཕྲིལ་ནི། / སེམས་དགའ་བསྟུག་ནི། / གསོལ་འདེབས། / གསོལ་ལྷ་བཏབ་ནི། / ཐུགས་ལེགས། / ཕིང་སྟོན། / ཕིང་ལྟོ་བའི། / ཕིང་ཆོམ་བསྟུག་ནི། / ཞེ་ཚེ། / ཞུ་ནི། / ཞུ་བ། / ཞུ་ཕུལ་ནི།

ཞུ་བ་འབད་ནི། *verb*

zhuwa bé ni

ඉල්ලුම

ilalauma

བདེན་བཤད། / འདོད་ཆགས་ལོང་ནི། / འདོད་པ། / ངོས་ལ། / ངོས་ལ་བགོང་ནི། / འཇི་ནི། / འཇི་ཚུར་ཀྱི། / ཏྲི་བ་དཔྱད་ནི། / དགག་པ / དགག་པ་ཀྱི། / དགོས་ལྟོང་ནི། / ཁ་ལེན། / ཁ་ལེན་ཞུ་ནི། / ཞུ་ནི། / ཞུ་ཕུལ་ལུགས་ནི། / ཞུ་ནི། / ཞུ་ཕུལ་ལུགས་ནི། / ཟླ་ལ། / ཟླ་ཟླ། / ཟླ་ཟླ་ཁ་ནི། / མཁོ་འདོད། / མཁོ་འདོད་ཀྱི། / ཟླ་ཟླ། / ཟླ་ཟླ་ཁ་ནི། / ཁ་ལེན། / ཁ་ལེན་ཞུ་ནི། / ཞུ་ནི། / ཞུ་ཕུལ་ལུགས་ནི། / ཞུ་ནི། / ཞུ་ཕུལ་ལུགས་ནི།

ཞུ་ཚོག། *noun*

zhu tsik

ગઝલવૈમ

gaælavaīma

ལག་ལེན། / ཞུ་ཚོག / ཞུ་ཚོག ཞུ་ཡིག

ཞུ་ཚོག ཞུ་ཡིག *noun*

zhu tsik zhu yik

ગઝલવૈમ

gaælavaīma

ལག་ལེན། / ཞུ་ཚོག / ཞུ་ཚོག ཞུ་ཡིག

ཞུ་ཚོག་ཕུལ་ནི། *verb*

zhu tsik pül ni

අදාළ

adaāḷa

སྒོང་ནི། / འཕྲིད་སྨོར་ཀྱི་ནི། / འཇུག་ནི། / བགོལ་སྒོང་ནི། / ལྷ་བགོལ་ནི། / ལག་སྒོང་ནི། / ལག་ལེན་འཛིན་ནི། / ཏཱུ་ར་ནི། / གཡོག་བགོལ་ནི། / གཡོག་ནང་བསྒྲགས་ནི། / ཞུ་ནི། / ཞུ་ཚོག་ཕུལ་ནི།

භාවිතය

bhaāvaitaya

སྒོང་ནི། / སྒོང་ཐང། / འཕྲིད་སྨོར་ཀྱི་ནི། / ཕྱག་ནི། / འཇུག་ཐང། / བགོལ་སྒོང་ནི། / ལྷ་བགོལ་ནི། / ལག་སྒོང་ལག་ལེན་ནི། / ལག་ལེན་འཛིན་ནི། / ཏཱུ་ར་ནི། / གཡོག་བགོལ་ནི། / གཡོག་ནང་ཐང། / ལག་ལེན་ཞུ་ནི། / ཞུ་ནི། / ཞུ་ཚོག་ཕུལ་ནི།

පාවිච්චි

paāvaicacai

སྒོང་ནི། / འཕྲིད་སྨོར་ཀྱི་ནི། / ཕྱག་ནི། / བགོལ་སྒོང་ནི། / ལྷ་བགོལ་ནི། / ལག་སྒོང་ནི། / ལག་ལེན་འཛིན་ནི། / ཏཱུ་ར་ནི། / གཡོག་ནང་ཐང། / ལག་ལེན་ཞུ་ནི། / ཞུ་ནི། / ཞུ་ཚོག་ཕུལ་ནི།

ཞུན་ཐབ། *noun*

zhün tap

දැවි

daævai

དོད་ཐབ། / མེ་ལྕགས། / མེ་ཐབ། / ཐབ། / ཞུན་ཐབ

අවන්

avana

ཏོད་ཐབ། / མེ་ལྕགས། / མེ་ཐབ། / ཐབ། / ཞུན་ཐབ

ཞུན་དགག་རྒྱབ་ནི། *verb*

zhün dak kyap ni

පරිශෝධනය

paraiśaeādhanaya

དགག་བཅོས་འབད་ནི། / ཐུན་བཅོས་འབད་ནི། / བསྒྲར་བཟོ་འབད་ནི། / ཐོག་ལ་ཐུང་འབད་ནི། / བཅོ་ལྡན་ནི། / ཞུན་དགག་རྒྱབ་ནི།

ཞུན་དགག་རྒྱབ་ནི་འདྲ་ལྡ་ཏུ། *noun*

zhün dak kyap ni dra ta bu

විභාගය

vaibhaāgaya

འབད་ལྡ་བ / འབད་རྩོལ / ཆོས་ཐུགས / ཆོས་ཐུགས་ལེན་ནི / བདེན་ལྕགས / ངོ་འཛིན / འཇི་ནི / ངེས་ཤེས་འབད་ནི / འཇི་ཐོག / གོམས་ཐུང་ / ཐུགས / བསྐྱར་ཞིབ / ལག་ཐུང་ / མོ་བདག་ / ནད་བརྡུག / ནུས་ཤུགས་ཀྱི་ཚད་ལྡ་ཏུ / ཉམས་ཐོང་ / ཐོང་བ / དཔའ་བཅམ / ར་ལྕགས / བརྡུག་ངེས་འབད་ནི / བརྡུག་ཞིབ / ཚོད་ལྡ / ཐོག་འཛིན / ཞིབ་ཚད་ཀྱི / ཞུན་དགག་རྒྱབ་ནི་འདྲ་ལྡ་ཏུ / ཟིན་ཚད / ཟིན་ཏེ /

සාක්ෂි

saākaṣai

བར་མེ / བདེན་ལྕགས / བདེན་རྟགས / ཐུབ་ཕྱིར / འཛོམས་དཔང་ / འཛོམས་དཔང་འབད་ནི / ཐུ་མཚན / གཞན་ལ / ཁ་ལན / ཁ་ལན་ཞུ་ནི / ཁ་ལན་ཞུ་ནི་ལ / ཁ་ལན་ཡོ / དཔང་བཞག་འབད་ནི / ཁ་ལྕགས / ཏྲག་ལ / ཡོད་དཔང་ / ཞུན་དགག་རྒྱབ་ནི་འདྲ་ལྡ་ཏུ / ཟིན་ཏེ /

ටෙසට්

*ṭaesaṭa

འབད་བཟླ་ནི / འབད་ལྡ་བ / འབད་རྩོལ / དཔྱད་ཞིབ / ཆོས་ཐུགས / ཆོས་ཐུགས་ལེན་ནི / དམ་འཛིན་འབད་ནི / བདེན་ལྕགས / ངོ་འབྲེལ / འཇི་དཔྱད་འབད་ནི / འཇི་ཐོག / འགྲེལ་ལྕགས / ལག་ལེན་ཞུ་ནི / ཐོམས་ཐུང་ / ཐུགས / བགག་ནི / ལག་ལེན / ནད་བརྡུག / དཔྱལ་འཛིན / ནོམ་བཟླ་ནི / ཐུབ་ཕྱིར་ཀྱི་ཚད་ལྡ་ཏུ / ཉམས་ཐོང་ / ཐོང་ཐང / ཞུ་ཕུལ་ཆོས་འབད་ནི / ཞུ་ནི / ཞུ་ཕུལ་ལུགས / ཞུ་ནི / ཞུ་ཕུལ་ལུགས / ཟླ / ཟླ་ཟླ / ཟླ་ཟླ་ཁ / ཁ་ལན / ཁ་ལན་ཞུ / ཁ་ལན / ཁ་ལན་ཞུ / ཞུ / ཞུ / ཞུ / ཞ

ཞུན་ཐགས། *noun*

zhün gapa

පාඨකයා

paāṭhakayaā

ལྷག་མེ / ཐོག་དེབ / ཞུན་དགས

රීඩර්

raīḍara

ལྷག་མེ / ཐོག་དེབ / ཞུན་དགས

ཞུན་འདམ། *noun*

zhün dam

කොන්ක්රීට්

kaeānakaraīṭa

ཁྲི་འདམ / ཁྲི་ཞུན / ཞུན་འདམ

ཞེ་བསུན་ནི། *verb*

zhé sün ni

හැරූ

haæraū

ངོང་ / ཏོག་ཀ / བསུན་ནི / དབང་ཚོ་ངལ་ནི / ཞེ་བསུན་ནི / བཚོང་ནི

කුහරය

kauharaya

ངོང་ / ཏོག་ཀ / བསུན་ནི / དབང་ཚོ་ངལ་ནི / ཞེ་བསུན་ནི / བཚོང་ནི

ཞེ་ས་འདི་ཚོག་ཕྲད། *verb*

zhé sé tsik tré

සතුටු

satauṭau

འདོད་ཆགས། / འདོད་པ། / འདོད་པའི་ངོན། / འཇི་ནི། / དགའ་ཏོག་ཏོ། / དགའ་བའི། / དགོས་འདོད། / ཐྲིན་ཆགས། / ཁ་ཟེ། / སྒྲིང་ཁམས། / ཟླ་དང་བསྒྲན་ནི། / ཁམས་དགའ་བའི། / འོས་འབབ་ལྟན་པའི། / རེ་བ། / རེ་བའི་ངོན། / སེམས་དང་འཕྲིལ་ནི། / སེམས་དགའ་བསྟུག་ནི། / གསོལ་འདེབས། / ཐུགས་ལེགས། / ཕིང་ལྟོ། / ཕིང་ལྟོ་བའི། / ཕིང་ཆོམ་བསྟུག་ནི། / ཞེ་ཚེ། / ཞུ་ནི། / ཞུ་བ། / ཞུ་ཕུལ་ནི།

காருணிகவ

kaārauṇaikava

འདོད་ཆགས། / འདོད་པ། / འདོད་པའི་ངོན། / འཇི་ནི། / དགོས་འདོད། / ཟླ་བང་བསྒྲན་ནི། / རེ་བ། / རེ་བའི་ངོན། / སེམས་བང་འཕྲིལ་ནི། / སེམས་དགའ་བསྟུག་ནི། / གསོལ་ལྷ་བཏབ་ནི། / ཕིང་ལྟོ། / ཕིང་ཆོམ་བསྟུག་ནི། / ཞེ་ཚེ། / ཞུ་ནི། / ཞུ་ནི། / ཞུ་ནི། / ཞ

காருணிக

karauṇaākara

བྱམས་བརྩེ་ཅན། / ཕན་སེམས་ཅན། / བསམ་པ་བཟང་པོ། / ཟླ་བང་བསྒྲན་ནི། / སེམས་བང་འཕྲིལ་ནི། / སེམས་དགའ་བསྟུག་ནི། / ཕིང་ཆོམ་བསྟུག་ནི། / ཞེ་ཚེ་ཕིང་ཟླ་ནི། / ཞུ་ནི། / ཞུ་ནི། / ཞ

අහන්න

ahanana

འདོད་ཆགས། / འདོད་ཆགས་ལོང་ནི། / འདོད་པ། / འདོད་པའི་ངོན། / ངོས་ལ། / ངོས་ལ་བགོང་ནི། / འཇི་ནི / འཇི་ཚུར་ཀྱི། / ཏྲི་བ་དཔྱད་ནི། / དགག་པ / དགག་པ་ཀྱི། / ཏྲི་ཐོག / ཏྲི་ཐོ / ཏྲི་ཐ / ཏ / ཏ / ཏ

ཞེ་སྡང་ noun
zhé dang

వైరయ

vaairaya

མི་འདོད་ནི་ / ཆ་ཝས་མི་དགའ་ནི་ / མ་དགའཤ / ཞེ་སྡང་

కోపావిష్ట

kaeāpaāvaiṣaṭa

ཁོང་ཁྲོ / ཁྲག་ལོང་ / ཞེ་སྡང་

ఉదహస

udahasa

ཁོང་ཁྲོ / ཁྲག་ལོང་ / ཞེ་སྡང་

కోపయ

kaeāpaya

ཁོང་ཁྲོ / ཁོང་ཁྲོ་ལོང་པ / ཁྲག་ལོང་ / ཅོག་པ་ཟ་བ / ཞེ་སྡང་ / ཞེ་སྡང་ལོང་པ

ཞེན་ཕྱོགས་ noun
zhen chok

දිශානතිය

daiśaānataiya

དད་ཕྱོགས / འདོད་ཕྱོགས / གཙོ་ཕྱོགས / མཏན་ཕྱོགས / གོམས་འཇུས་སྟོང་ / ཁ་ཕྱོགས / ཞེན་ཕྱོགས

ཞ་མོ noun
zhamo

තොප්පිය

taeāpapaiya

མགུ་རས / ཁབ་ཏོ / ཐོག་ལེབས / ངན་ཞ / ཞ་མོ

ཟ noun
za

පළතුරු

paḷataurau

ཐྲག་འབྲས / ཤིང་འབྲས / ཟ / ཤིང་ཏོག ངོ་མ

ཟ་ཁང་ཆུང་ཀུ noun
za khang chung ku

විශ්රාම

vaiśaraāma

ནུབ་ཐོག་མ / ཟ་ཁང་ཆུང་ཀུ

ཟ་ཁམས noun
za kham

කුසගින්න

kausagainana

དང་འདོད་སྟོམ / འདོད་པ / རེ་འདོད / ཚོ་ཁམས / བཏུགས་ཐུམ / ཐྲོ་པ / ཟ་ཁམས

ཟ་ནི་ཤ་ noun
za ni sha

මස්

masa

ཐྲིང་བཞུད / ཐྲིང་ངོན / ཤ / ཟ་ནི་ཤ

මස්වල

masavala

ཐྲིང་བཞུད / ཐྲིང་ངོན / ཤ / ཟ་ནི་ཤ

ཟ་མ་བྱད་མེད noun
za ma bü mé

බිරිඳ

bairaiñda

ཨཱཡཱ་ཐུ / ཁྱད་མེད / མོ / གནས་ཚོ / ཟ་མ་བྱད་མེད / ཟཚོ

ཟ་འདྲེ noun
za dré

යක්ෂයා

yakaṣayaā

གདོན / འཇུ / བདུད / མ་རབས / མི་ངན / ཕལ་ཆེན་ནང་སྐབ་སྒོལ་ཡོངས་མི་ གཅེས་མིང་ཐེ་སྐབ་པའི་ངོན / ཐང་མ་ཚད་པར་འབབ་མི / བཀྲ་མ་ཤིས་པ / སྨོ་བ་སྨོན་སྒྲུབ་མི / སྨོ་བ་ཅན / ཟ་འདྲེ

යක්ෂයාගේ

yakaṣayaāgae

གདོན / འཇུ / བདུད / མ་རབས / མི་ངན / ཕལ་ཆེན་ནང་སྐབ་སྒོལ་ཡོངས་མི་ གཅེས་མིང་ཐེ་སྐབ་པའི་ངོན / ཐང་མ་ཚད་པར་འབབ་མི / བཀྲ་མ་ཤིས་པ / སྨོ་བ་སྨོན་སྒྲུབ་མི / སྨོ་བ་ཅན / ཟ་འདྲེ

ཟ་གྱབ noun
za tap

මැසීම

maæsaīma

མཚུར་ཚོས / ཟ་ཕྱབ

හකු

hakau

མ་མལལ / ཟ་ཕྱབ

ཟངས་ཀྱམ noun
zang tram

කාසියක්

kaāsaiyaka

དངུལ་ཀྱམ / ཟངས་ཀྱམ

ཟད་པ noun
zé pa

පරිභෝජනය

paraiebhaeājana

ཟློག་པ་ / འཚང་བ / ཐེར་ཟློག་འབད་ནི / ཕལ་བར་བཟློག་ནི / འཕྲང་ནི / བཟའ་ནི / བད་ཀན་ལྷོ་ཁོངས་ / ཟློག་པ / ཚེ་ཟློག / ཟད་པ

ཟད་མི noun
zé mi

පාරිභෝගික

paāraibhaeāgaika

ཟློག་མི / ལས་མཁོན / ཚེ་མི / ཚོང་མཁོན / ཚོང་ཚེ་མི / ཟད་མི

ཟད་འགྲོ་གཏང་ནི verb
zé dro tang ni

ආයෝජනය

āyaeājanaya

དངུལ་ཚོད་ཟླ་ཐུ / ཏིན་ནི / མ་ཆ་བཏུགས་ནི / ཏི་ཅུ་བཏུགས་ནི / ཟད་འགྲོ་གཏང་ནི

වැය

vaæya

དངུལ་ཚོད་འཛིན་ནི / ནུས་ཤུགས་ཕྲོགས་ནི / ཟད་འགྲོ་གཏང་ནི

නසා

nasaā

དམ་ཚོགས་བསྟེན་ནི / ཁ་བཟེད་ནི / ཁས་ལེན་ནི / སྐོ་ལུ་གཟྱང་ནི / སྐོས་ཐོག་ནི / ངན་ལྟ་འབད་ནི / ཐག་གཅད་ནི / གཏང་ནི / བཏུགས་ནི / ཡིག་ཐོག་ལུ་འཕྲི་ནི / ཟད་འགྲོ་གཏང་ནི

ཟད་འགྲོ་ཟླ་ཐུ verb
zé dro ta bu

තරග

taraga

འཕྲད་ནི / འདོད་པ་བསྐང་ནི / འགན་ནི / འཚོགས་ནི / བསྡུག་ནི / ཉིད་ནི / ཁ་ཕྱག་རྒྱབ་ནི / ངོ་ཤེས་ནི / རྩེ་ནི / རེ་གཅིག་ནི / ཁ་བ་འགྲུབ་ནི / བསུ་ལེན་འབད་ནི / ཐོད་འགྲན / ཚུད་ནི / ཟད་འགྲོ་ཟླ་ཐུ / ༡༠ བདའ་ཟླ་ནི / གཙོ་ཐང་ཤུག / ངོ་ཕྱེ / ངོ་ཕྱད

සමුළුව

samauḷauva

འདོད་པ་བསྐང་ནི / འགན་ནི / ཐོག་ཚོགས / ཐོག་བསྡུན / འཚོགས་འདུ / ངོ་འཕྲད / རེ་བ་འགྲུབ་ནི / བསུ་ལེན་འབད་ནི / ཐོད་འགྲན / ཟད་འགྲོ་ཟླ་ཐུ / ཞལ་འཚོགས

සමම්ේලනය

samamaelanaya

འདོད་པ་བསྐང་ནི / འགན་ནི / ཐོག་ཚོགས / ཐོག་བསྡུན / འཚོགས་འདུ / ངོ་འཕྲད / རེ་བ་འགྲུབ་ནི / བསུ་ལེན་འབད་ནི / ཐོད་འགྲན / ཟད་འགྲོ་ཟླ་ཐུ / ཞལ་འཚོགས

සම්මන්ත්රණය

samamanataraṇaya

འདོད་པ་བསྐང་ནི / འགན་ནི / ཐོག་བསྡུའི་ཞལ་འཚོགས / ཐོག་འཚོགས / ཐོག་ཚོགས / འཚོགས་འདུ / ངོ་འཕྲད / རེ་བ་འགྲུབ་ནི / བསུ་ལེན་འབད་ནི / ཐོད་འགྲན / ཟད་འགྲོ་ཟླ་ཐུ / ཞལ་འཚོགས

සැසියය

saæsaiya

འདོད་པ་བསྐང་ནི / འགན་ནི / ངུས་ཚོད / ངུས་ཡུན / འཚོགས་འདུ / སྨོན་རིག་ལོ / ནན་ཏུས / ངོ་འཕྲད / རེ་བ་འགྲུབ་ནི / བསུ་ལེན་འབད་ནི / ཐོད་འགྲན / ཚོགས་ཏུས / ཟད་འགྲོ་ཟླ་ཐུ / ཞལ་འཚོགས

රැස්වීම

raæsavaīma

འདོད་པ་བསྐང་ནི / གཙོ་ཐང་ཤུག / འགན་ནི / ངུས་ཚོད / ངུས་ཡུན / འཚོགས་འདུ / ཉིད་ནི / སྨོན་རིག་ལོ / ནན་ཏུས / ངོ་ཕྱེ / ངོ་འཕྲད / རྩེ་ནི / རེ་བ་འགྲུབ་ནི / བསུ་ལེན་འབད་ནི / ཐོད་འགྲན / ཚོགས་ཏུས / ཟད་འགྲོ་ཟླ་ཐུ / ཞལ་འཚོགས

ཟམ་པ noun
zam pa

පාලම

paālama

ཐྲུ་ཤོར་ཐྲོ / འཕེལ་ལས / འཕེལ་མཐུད / ཤུ་ངོས་ཐྲོ་ས / ཟླ་ལའི་ཆ་ཏོ / མིག་ཅེལ་ཐུ / ས་ཚད / ཟམ་པ

ཟམོ noun
zamo

බිරිඳ

bairaiñda

ཨཱཡཱ་ཐུ / ཁྱད་མེད / མོ / གནས་ཚོ / ཟ་མ་བྱད་མེད / ཟཚོ

ཟར་ཟུར་མེད་པའི adj
zar zur mé pé

සුමුදු

saumaudau

ཆར་པ་དང་ཆུང་མ་ཟླ་ཐུ / དམ་དམ་མེད་པའི / མཁར་པ་ཆེ་བའི / ཐུ་ལན་མ་པའི / ཏེ་ཁྲིམ་པའི / མཚོས་ཏོག་ཏོ / ཀ་བང་ཡང་བསྡུན་བཏུབ་པའི / ཐུར་བཚོས་འབད་བཏུབ་པའི / ཅན་ཏོང་ཏོ / ཏིང་ལང་ས / ཅུམ་ཁྲག་ཁྲ / འཇམ་ཆུ / འཇམ་ཐུག་ཐུ / འཇམ་དབྱག་པའི / ཐུམས་སྒྲིང་ཅན / ཟླ་ཁ་བའི / བཀྲག་ཆགས་པའི / ཁྱོད་ཁྱོད / མཁར་ཟས / བཀྲག་ཆ་ཏོ་ལ་ཏོ / ཁྱོད་ཁྱོད / ཁར་ཟས / ཁར་ཚན / ཁར་ཆོས / མཁའ་ཁྲོ / ཁ་ཁ / ཁ་ཁ / ཤུགས་ཆུང་བའི / ཤུགས་ལས་ཁ / ཤུགས་ལས་ཆ / ཁོག་ས / ཤུགས་ཆུང་ཁ / ཁ་ཁ / ཤུགས་ཆུང་ཀ / ཤུགས་ལས་ཁ / ཆུས་ངན་ཏོ / ཆ་ཁ / ཤ / ཟར་ཟུར་མེད་ཕ

සුමට

saumaṭa

ཆ་ཀྱས / ཆར་པ་དང་ཆུང་མ་ཟླ་ཐུ / དམ་དམ་མེད་པའི / མཁར་ལ་ཆ་ཆེ་བའི / ངོ་མཉམ / ཟླ་ལས་ལ་པའི / འདུ་ལས / ཁ་ཁ / ཤ / ཁ / ཁ / ཤ / ཁ / ཤ / ཁ / ཤ

ཟིན་པོ། *noun*

zin to

සටහන

saṭahana

མཚན། / དབྱེ་ཞི / ཡ་གོ་ཞི / བཤད་པ་པོ / ལོངས / ཤེས་ཞེ / ཏེ་ཀུ་ཀི་ཨོཾ་ལོངས / མཚོ་ཞི / ཚོར་ཞི / དཔྱད་པ་ཀྱི་སྒྲ / ཡིག་ཕྲུང / ཡིག་ཕྲུང / ཟིན་པོ།

ཟིན་དཔེ། *noun*

zin pé

ටෙස්ට්

ṭaesaṭa

འབད་བཟླ་ཞི / འབད་ཟླ་བ / འབད་ཚོས / དཔྱད་ཞིབ / ཚོས་རྒྱགས / ཚོས་རྒྱགས་ལེན་ནི / དམ་འཛིན་འབད་ནི / བདེན་ཁུངས / ངོ་འགན / འཛི་དཔྱད་འབད་ནི / འཛི་ཚོམ / འགྱིམ་འགྱལ་འབད་ནི / གོམས་སྦྱང་ / རྒྱགས / བཀག་ནི / ལག་སྦྱང་ / མོ་བཏབ / ནང་བརྒྱན / དཀའ་ལངས་ཞི / ཏོན་བཟླ་ཞི / ཆུས་ཤུགས་ཀྱི་ཚད་ཟླ་ཤུ / ཉམས་ཐོང་ / ཐོང་བ / ཉལ་འཚོལ་འབད་ནི / དཔའ་བཅམ / ར་ཁུངས / གསར་འཚོལ་འབད་ནི / བརྒྱ་དཔྱད / བརྒྱ་དཔྱད་འབད་ནི / བརྒྱ་ཞིབ / ཟ

විභාගය

vaibhaāgaya

འབད་ཟླ་བ / འབད་ཚོས / ཚོས་རྒྱགས / ཚོས་རྒྱགས་ལེན་ནི / བདེན་ཁུངས / ངོ་འགན / འཛི་དཔྱད་འབད་ནི / འཛི་ཚོམ / གོམས་སྦྱང་ / རྒྱགས / བཟླར་ཞིབ / ལག་སྦྱང་ / མོ་བཏབ / ནང་བརྒྱ / ཆུས་ཤུགས་ཀྱི་ཚད་ཟླ་ཤུ / ཉམས་ཐོང་ / ཐོང་བ / དཔའ་བཅམ / ར་ཁུངས / བརྒྱ་དཔྱད / བརྒྱ་དཔྱད་འབད་ནི / བརྒྱ་ཞིབ / ཚོད་ཟླ / ཚོམ་འཕྲི / ཞིབ་འཇུག་འབད་ནི / ཁྱད་ཆོས / ཁ་ཤས / ཁ་ཤས / ཟིན་ཏེ / ནང་བརྒྱ བརྒྱ་དཔྱད

සාකච්ඡි

saākaṣai

བར་མ / བདེན་ཁུངས / བདེན་རྟགས / སྒྲུབ་ཐྲེད / འཛོམས་དཔང་ / འཛོམས་དཔང་འབད་ནི / ཆུ་མཚན / གཤའ་དཔང་ / གཤའ་དཔང་འབད་ནི / ཏཱ་ལངས / ཏཱ་ལ / ཡོང་དཔང་ / ཁུད་དག་ཆུབ་ནི་འདུ་ཟླ་ཤུ / ཟིན་འདུ / ཟིན་ཏེ།

ཟིན་ཏེ། *noun*

zin dra

සාකච්ඡි

saākaṣai

བར་མ / བདེན་ཁུངས / བདེན་རྟགས / སྒྲུབ་ཐྲེད / འཛོམས་དཔང་ / འཛོམས་དཔང་འབད་ནི / ཆུ་མཚན / གཤའ་དཔང་ / གཤའ་དཔང་འབད་ནི / ཏཱ་ལངས / ཏཱ་ལ / ཡོང་དཔང་ / ཁུད་དག་ཆུབ་ནི་འདུ་ཟླ་ཤུ / ཟིན་འདུ / ཟིན་ཏེ།

ටෙස්ට්

ṭaesaṭa

འབད་བཟླ་ཞི / འབད་ཟླ་བ / འབད་ཚོས / དཔྱད་ཞིབ / ཚོས་རྒྱགས / ཚོས་རྒྱགས་ལེན་ནི / དམ་འཛིན་འབད་ནི / བདེན་ཁུངས / ངོ་འགན / འཛི་དཔྱད་འབད་ནི / འཛི་ཚོམ / འགྱིམ་འགྱལ་འབད་ནི / གོམས་སྦྱང་ / རྒྱགས / བཀག་ནི / ལག་སྦྱང་ / མོ་བཏབ / ནང་བརྒྱ / ཆུས་ཤུགས་ཀྱི་ཚད་ཟླ་ཤུ / ཉམས་ཐོང་ / ཐོང་བ / དཔའ་བཅམ / ར་ཁུངས / བརྒྱ་དཔྱད / བརྒྱ་དཔྱད་འབད་ནི / བརྒྱ་ཞིབ / ཚོད་ཟླ / ཚོམ་འཕྲི / ཞིབ་འཇུག་འབད་ནི / ཁྱད་ཆོས / ཁ་ཤས / ཁ་ཤས / ཟིན་ཏེ / ནང་བརྒྱ བརྒྱ་དཔྱད

ཟིམ་ཁྲུས། *noun*

zim trü

වැසි

vaesai

ཆར་ཞིམ / ཆར་པ / ཆུ་ཞིམ / ཁ་ཞིམ / མར་འབབ / མར་འཚོར / ཞིམ་ཁྲུས

ཟིར་ཟིར་འབད་ནི། *verb*

zir zir bé ni

කම්පන

kamapana

འདར་ནི / ཇམ་བསྒྱག་ནི / ཐྲིར་ནི / ཐྲ་ལྷུག་པག་པ / ཆུམ་རྩོག / ཐྲར་ཤུགས / ས་ཡོཿལ་ཟླ་ཤུ / གཡོག་ནི / ཟིར་ཟིར་འབད་ནི / ཇང་ཚོག ཝེམས་ཅམ / ཆུམ་རྩོག གཏོང་འཚུབ

ཟུག་ན་ཟུག་ན་ཚ། *noun*

zuk na zuk na tsa

වේදනාව

vaedanaāva

ལྟག་བལྟས / ཟུག་ན་ཟུག་ན་ཚ

ཟུང་ལྡན། *adj*

zung den

දේවිමය

davaīmaya

ཟུང་། *noun*

zung

යුවලක්

yauvalaka

ཆ / དཀར་པ་ཅིག / གཅིག / ཟུང་

ཟུན་ནི། *verb*

zün ni

පුබුදුවා

paubudauvaā

བདའ་ཟུན་ནི / བདག་བཟུང་འབད་ནི / བདག་འཛིན་འཕགས་ནི / བདེན་ཁུངས་བཤད་ནི / ཐོང་ནི / གོ་ནི / བསྒྲགས་ནི / ཆུན་ཐུང་འབད་ནི / ཕོག་ནི / ཤངས་ནི / ཁེམས་ཤོར་ནི / བཅིང་ནི / ཤོང་ནི / བསྡུར་ནི / བཤད་ནི / ཕེག་ནི / ཐོགས་ནི / མཐོང་ནི / འཕོབ་ནི / ཁཕྱེལ་ཏེ་འབད་ནི / འཕྲོ་མཐུང་འབད་ནི / འཚོ་ཐུང་འབད་ནི / འཚོག་ནི / དབང་ནི / དབང་བཟུང་འབད་ནི / བཞིད་ནི / ཟུན་ནི / བཏང་ནི

පසුබට

pasaubaṭa

བདའ་ཟུན་ནི / བདག་བཟུང་འབད་ནི / བདག་འཛིན་འཕགས་ནི / བདེན་ཁུངས་བཤད་ནི / ཐོང་ནི / གོ་ནི / བསྒྲགས་ནི / ཆུན་ཐུང་འབད་ནི / ཕོག་ནི / ཤངས་ནི / ཁེམས་ཤོར་ནི / བཅིང་ནི / ཤོང་ནི / བསྡུར་ནི / བཤད་ནི / ཕེག་ནི / ཐོགས་ནི / མཐོང་ནི / འཕོབ་ནི / ཁཕྱེལ་ཏེ་འབད་ནི / འཕྲོ་མཐུང་འབད་ནི / འཚོ་ཐུང་འབད་ནི / འཚོག་ནི / དབང་ནི / དབང་བཟུང་འབད་ནི / བཞིད་ནི / ཟུན་ནི / བཏང་ནི

ཟུར། *noun*

zur

ආනාන්තිකය

ānataikaya

དུས་མེད། / མཐའམ / ཟུར

වාටිය

vaāṭaiya

དུས་མེད། / མཐའམ / ཟུར

වෙරළ

vaeraḷa

དུས་མེད། / མཐའམ / མཚོ་འགྲམ / མཚོ་ངོགས / མཚོ་མཐའ / མཚོ་མཐའི་ཕྱི་ཕང / ཟུར

තොල්

taeāla

དུས་མེད། / མཐའམ / ཟུར

රිම්

raima

དུས་མེད། / མཐའམ / ཟུར

ཟུར་ཁ། *prep*

zur kha

දක්වා

dakavaā

ལྷོ་བོགས་ཁ / ཕྱོགས་ལ / ཕྱོགས་ལ / ངལ་ཚུན་ཚོད / ངལ་ཚུན / དེ་ལས / བསམ་ལ / གོས / ཀུ / ཀྱིས / བཏུང་དེ / རྒྱབས་ལ / ཁ་ཕྱག་ལ / ཁ་ཕྱག་ལ / ཁར / རྒྱོར་ལས / ཀྱིས / ལ་སོགས་པ་བཟུམ / ལས / ལ / ནམ་ལས / ནས / ཉེ་འདབས / ཆུག་ལ་སོགས / ཐོག་ལ / ཚུན / ཚུན་ཚོད / ཡར་ཕྱོགས་ཀྱིས / ཡར་ཕྱོགས་ལ / ཡིས / ཟུར་ཁ / གནས་གཤི་ཐོ་ལའི་ཚོགས་ཁང་ལའང

ලබ්බ ස්ථිර ක්ෂේත්‍ර ඇස්ලම් දර්ශන ය. ස්ථාන

සිට

saiṭa

ལྷོ་བོགས་ཁ / ངལ་ཚུན་ཚོད / ངལ་ཚུན / དེ་ལས / གོས / ཀུ / ཀྱིས / བཏུང་དེ / ཁར / ཀྱིས / ལས / ལ / ནམ་ལས / ནས / ཉེ་འདབས / བཅིན་ཏེ / ཡིས / ཟུར་ཁ

විසින්

vaisaina

ལྷོ་བོགས་ཁ / ཕྱོགས་ལ / ཕྱོགས་ལ / གོས / ཀུ / ཀྱིས / བཏུང་དེ / ཁ་ཕྱག་ལ / ཁ་ཕྱག་ལ / ཁར / ཀྱིས / ལ / ཉེ་འདབས / ཆུག་ལ་སོགས / ཚུན / ཚུན་ཚོད / ཡར་ཕྱོགས་ཀྱིས / ཡར་ཕྱོགས་ལ / ཡིས / ཟུར་ཁ / གནས་གཤི་ཐོ་ལའི་ཚོགས་ཁང་ལའང

ලබ්බ ස්ථිර ක්ෂේත්‍ර ඇස්ලම් දර්ශන ය. ස්ථාන

මැදින්

maædaina

ལྷོ་བོགས་ཁ / གོས / ཀུ / ཀྱིས / བཏུང་དེ / ཁར / ཀྱིས / ལ / ཉེ་འདབས / བཅིན་ཏེ / ཡིས / ཟུར་ཁ

හරහා

harahaā

ལྷོ་བོགས་ཁ / གོས / ཀུ / ཀྱིས / བཏུང་དེ / ཁར / ཀྱིས / ལ / ཉེ་འདབས / བཅིན་ཏེ / ཡིས / ཟུར་ཁ

දී

daī

ལྷོ་བོགས་ཁ / བསྒང་ / བསྒང་ལ / གོས / ཀུ / ཀྱིས / བཏུང་དེ / ཤངས / ཤངས་ལ / ཤངས་ས / ཁར / ཤོར་ལས / ཀྱིས / ལ་སོགས་པ་བཟུམ / ལ / ནང་ / ནང་འགོད / ནང་འགོད་ལ / ནང་ལ / ནང་ནན / ནང་ན་ལ / ནང་ཆ / ཅོ་ཐོག་ལ / ཉེ་འདབས / ར̈ང / ར̈ང་ལ / ཐོག་ལ / ཡིས / ཟུར་ཁ

ඔසස්සේ

osasae

ལྷོ་བོགས་ཁ / གོས / ཀུ / ཀྱིས / བཏུང་དེ / ཁར / ཀྱིས / ལ / ཉེ་འདབས / བཅིན་ཏེ / ཡིས / ཟུར་ཁ

ඉවතට

ivataṭa

ལྷོ་བོགས་ཁ / ཕྱི་ཁ་ལ / ཕྱི་ཁར / ངལ་ཚུན་ཚོད / ངལ་ཚུན / དེ་ལས / གོས / ཀུ / ཀྱིས / བཏུང་དེ / ཁར / ཀྱིས / ལས / ལ / ནམ་ལས / ནས / ཉེ་འདབས / ཡིས / ཟུར་ཁ

ඇතුලට

ætaulaṭa

ལྷོ་བོགས་ཁ / བསྒང་ལ / གོས / ཀུ / ཀྱིས / བཏུང་དེ / ཤངས་ལ / ཤངས / ཤོར་ལས / ཀྱིས / ལ་སོགས་པ་བཟུམ / ལ / ནང་ / ནང་འགོད / ནང་འགོད་ལ / ནང་ལ / ནང་ན / ནང་ན་ལ / ཉེ་འདབས / ཐོག་ལ / ཡིས / ཟུར་ཁ

බැහැරවන

baæhaæravana

ལྷོ་བོགས་ཁ / ངལ་ལྷོ་ཚུན་ཚོད / ངལ་ཚུན / དེ་ལས / གོས / ཀུ / ཀྱིས / བཏུང་དེ / ཁར / ཀྱིས / ལས / ལ / ནམ་ལས / ནས / ཉེ་འདབས / ཡིས / ཟུར་ཁ

ලබාගත්

*labaāgata

ལྷོ་བོགས་ཁ / ངལ་ལྷོ་ཚུན་ཚོད / ངལ་ཚུན / དེ་ལས / གོས / ཀུ / ཀྱིས / བཏུང་དེ / ཁར / ཀྱིས / ལ / ནམ་ལས / ནས / ཉེ་འདབས / ཡིས / ཟུར་ཁ

ཟུར་ཁར་བཏོན་ནི། *verb*

zur khar tön ni

බැහැර

baæhaæra

གླིང་ལས་བཏོན་ནི / བདག་ཁ་བཞག་ནི / ཟུར་ཁར་བཏོན་ནི

ཟུར་ལྷུག་ཁྲ་ཟུར། *noun*

zur khuk dru zur

කෝණය

*kaeāṇaya

ཁྲ / བཅུ་ཕར / བཅུ་ཚུལ / ཟུར་ལྷུག ཁྲ་ཟུར

ཟུར་ལྷུག་དབྱིབས། *noun*

*zur khuk yip

වැලමිට

*vaælamaiṭa

ལེན་ཇ་བཟུམ / ཀི་ལེ / ལས་པའི་ཀི་ལེ / ཟུར་ལྷུག་དབྱིབས

ཟུར་གདོང་། *noun*

*zur dong

පැතිකඩ

*paætaikaḍa

མིང་གཏམ / ཐུན་ཁ་ཁ / ཟུར་གདོང་

ཟུར་གསུམ་མ། *noun*

*zur sum ma

ත්‍රිකෝණය

*taraikaeāṇaya

ཁ་གསུམ་མ / གསུམ་འདེལ / ཟུར་གསུམ་མ

ཟུར་ཆ། *noun*

*zur cha

භාගය

*bhaāgaya

དཔྱ / ཆ་ཤས / ཆ་ཕན / དཔྱ་ཁྱེས / ཟུར་ཆ / ཕྱེ་ཀ ཕྱེ

བྱར་ཆས། noun
zur chak

අල්ලසේ

alalasa

བང་གསུག་ཀྱི་ནི / ནང་གསུག་སྦྲོང་ལེན་ / ངན་ལྟར་ / ཚུལ་མེད་བཟོ་བ / གཡོ་ཐུམ / བཟོ་འགྱུར / བྱར་ཆས།

දූෂණ

daūṣaṇa

ངན་ལྟར / ཚུལ་མེད་བཟོ་བ / གཡོ་ཐུམ / བཟོ་འགྱུར / བྱར་ཆས།

දූෂිත

daūṣaita

ངན་ལྟར / ཚུལ་མེད་བཟོ་བ / གཡོ་ཐུམ / བཟོ་འགྱུར / བྱར་ཆས།

བྱར་ལྔའི་དབྱིབས། noun
zur ngé yip

පෙන්ටගනය

paenaṭaganaya

པེན་ཏ་གོན། / སྡུང་སྒྲོབ་ཕྲེ་བ / བྱར་ལྔའི་དབྱིབས

བྱར་སྒྲགས། noun
zur drak

අතිරේකය

atairaekaya

ཁ་སྐོང་ / བྱར་སྒྲགས

උපගාරනාථය

upagaranathaya

ཁ་སྐོང་ / བྱར་སྒྲགས

རེར་བ་ཁུ་བུ། adj
zerwa ta bu

නියත

naiyata

སྐྱབ་པའི་བསྐང་ / བསྐྱབས་ཚར་བའི་བསྐང་ / དུས་རྒྱུན / དུས་རྒྱུན་གྱི / རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ཡང་ / རྒྱུན་མ་ཆད་པའི / འགྱུར་ཕྱོགས་མེད་པ / དགྱུར་ཕྱོགས་ཀྱི / ཁྱད་བཅུན་གྱི / གཏན་འཇགས་ཀྱི / འཕྲོ་མཐུད་མཐུད་ས / བསྡུད་པ་བསྡུད་ས / རེར་བ་ཁུ་བུ།

བཟོག་ས། adj
zogpa

අයහපත්

ayahapata

སྡིག་པའི / གཙོ་ན / འཚེ / ཐོ་ཐོ / ཐུན་ཐུས / ཐུན་ཆ / མ་བདེ་ཆ / མ་ཐུང་ས་པའི / མི་ངན་བའི / ནུ་བ / ནུ་བའི / ངན་པ / ངན་པའི / གཙོ་ངན་འདུས / གཙོ་ངན་པའི / གཙོ་ངན་ཟེ / ཐུང་བ / ཐུང་བའི / ཁོས་འབབ་མེད་ཅ / ཚབས་ཚེན / ཟོག་ས

නරක

naraka

སྡིག་པའི / ཐོ་ཐོ / ཐུན་ཐུས / ཐུན་ཆ / མ་བདེ་ཆ / མ་ཐུང་ས་པའི / མི་ངན་བའི / ནུ་བ / ནུ་བའི / ངན་པ / ངན་པའི / གཙོ་ངན་ཟེ / ཐུང་བ / ཐུང་བའི / ཁོས་འབབ་མེད་ཅ / ཚབས་ཚེན / ཟོག་ས

රෝගාතුර

raegāataura

སྡིག་པའི / ཐོ་ཐོ / ཐུན་ཐུས / ཐུན་ཆ / མ་བདེ་ཆ / མ་ཐུང་ས་པའི / མི་ངན་བའི / ནུ་བ / ནུ་བའི / ངན་པ / ངན་པའི / གཙོ་ངན་ཟེ / ཐུང་བ / ཐུང་བའི / ཁོས་འབབ་མེད་ཅ / ཚབས་ཚེན / ཟོག་ས

සවුත්තු

savautatau

སྡིག་པའི / ཐོ་ཐོ / ཐུན་ཐུས / ཐུན་ཆ / མ་བདེ་ཆ / མ་ཐུང་ས་པའི / མི་ངན་བའི / ནུ་བ / ནུ་བའི / ངན་པ / ངན་པའི / གཙོ་ངན་ཟེ / ཐུང་བ / ཐུང་བའི / ཁོས་འབབ་མེད་ཅ / ཚབས་ཚེན / ཟོག་ས

བྱོང་ noun
zong

රෙදි

raedai

ཅ་ལ / ཆུ་ཚ / ངངས་པོ / རས་ཚ / ཐོང་

བྱོམ། noun
zom

බූලියක්

baūlaiyaka

ཆུ་ཏི / ཐོམ

ඩ්රම්

ḍarama

བང་རྩ / ཏ / ཐོམ

བླ་གམ། noun
da gam

වස්තාරය

vasataraya

ཆོས་གོས / ཐླ་གམ / ཁྱོན་ཚས

བླ་ཚེས། noun
da tsé

දිනය

dainaya

འཕྱང་ནི་བའི་དུས་ཚོད / ཕྱི་ཚེས / ཐླ་ཚེས / དུས་སྒྲབས / དུས་ཚོད / ཚེས་གྲངས

ලැබුණ

laæbauṇa

འཕྱང་ནི་བའི་དུས་ཚོད / ཕྱི་ཚེས / ཐླ་ཚེས / དུས་སྒྲབས / དུས་ཚོད / ཚེས་གྲངས

ཐླ་རིམ་གྱི། adj
da rim gyi

මාසික

maāsaika

ཐླ་རིམ་གྱི / ཐླ་རིམ་བཞིན / ཐླ་ཞ / ཐླ་ཞ་རེའི / ཐླ་ཞ་རེ་རེ་བཞིན་དུ / ཉིན་ཞག་ ༡༥ གི་དུས་ཡུན

ཐླ་རིམ་བཞིན། adv
da rim zhin

මාසික

maāsaika

ཐླ་རིམ་གྱི / ཐླ་རིམ་བཞིན / ཐླ་ཞ / ཐླ་ཞ་རེའི / ཐླ་ཞ་རེ་རེ་བཞིན་དུ / ཉིན་ཞག་ ༡༥ གི་དུས་ཡུན

ཐླ་ཞ། noun
dawa

මාසයකම

maāsayakama

ཐླ་ཞ / ཉིན་ཞག་ ༡༥ གི་དུས་ཡུན

මාසික

maāsaika

ཐླ་རིམ་གྱི / ཐླ་རིམ་བཞིན / ཐླ་ཞ / ཐླ་ཞ་རེའི / ཐླ་ཞ་རེ་རེ་བཞིན་དུ / ཉིན་ཞག་ ༡༥ གི་དུས་ཡུན

මාසය

maāsaya

ཐླ་ཞ / ཉིན་ཞག་ ༡༥ གི་དུས་ཡུན

සඳ

saňda

ཐླ་ཞ / གཟའ་བདུན་ཐླ་ཞ

ཐླ་ཞ་རེ་རེ་བཞིན་དུ། adv
dawa ré ré zhin du

මාසික

maāsaika

ཐླ་རིམ་གྱི / ཐླ་རིམ་བཞིན / ཐླ་ཞ / ཐླ་ཞ་རེའི / ཐླ་ཞ་རེ་རེ་བཞིན་དུ / ཉིན་ཞག་ ༡༥ གི་དུས་ཡུན

ཐླ་ཞ་རེའི། adj
dawa ré

මාසික

maāsaika

ཐླ་རིམ་གྱི / ཐླ་རིམ་བཞིན / ཐླ་ཞ / ཐླ་ཞ་རེའི / ཐླ་ཞ་རེ་རེ་བཞིན་དུ / ཉིན་ཞག་ ༡༥ གི་དུས་ཡུན

ཐློག་ལན། noun
dok len

කවුළුව

kavauḷauva

ཐོས་གར། noun
dö gar

නාට්යමය

naāṭayamaya

ཐོས་གར / ཐོས་གར་རྩོམ་གཤུང / ལྷང་མོ / འཕྲལ་སྟོན

ඔපෙරා

opaeraā

ཐོས་གར / ཐོས་གར་ཁང / ཐོས་གར་ལས་རྩལ / རོལ་གར / འཕྲལ་གཞས

නාට්ය

naāṭaya

ཐོས་གར / ཐོས་གར་རྩོམ་གཤུང / ལྷང་མོ / འཕྲལ་སྟོན

ཐོས་གར་ཁང། noun
dö gar khang

ඔපෙරා

opaeraā

ཐོས་གར / ཐོས་གར་ཁང / ཐོས་གར་ལས་རྩལ / རོལ་གར / འཕྲལ་གཞས

ཐོས་གར་གྱི་འཕྲལ་རྩེད། noun
dö gar gyi trap tsé

කැලලක්

kaælalaka

བས་ཚན / དཔྱ་སྐད / ཆ་ཤས / ཆགས་དུས / ཕྱམ་ཕྱིས / དམ་དུམ / ཐོས་གར་གྱི་འཕྲལ་རྩེད / བསྟོལ་ཆེ་ཐྱོད་ནི / ཏ་དུམ / དུམ་ཅུ / བགོ་སྐལ / བགོ་ནི / བགོ་བཤད / བགོ་བཤད་ཀུན་ནི / ཐོར་ལྷོག་ནི / ཟླས་ཟླ / ལྷ་ཟླས / མང་ཤུང / མཉམ་ཅུས་འབད་ནི / དཔེ / ཁང་ཟླས / ཅུས་ཐྱོད་ནི / ས་ས་འཕྱལ་ནི / བཤོག་ནི / ཐོང་ལྷགས / ཐོང་མ / ཐོབ་ཆ / ཐོབ་ཟླས / འཕྲལ་སྟོན་པའི་ཚོགས / ཚང / ཡོངས་ཐོག་གས / གཞན་ལྷ་ཟླས་ནི / འཕྲལ་སྟོན་པའི་ཚོགས་ཀྱིས / ཡན་ལག ཆ་ཤས / ཡ

දැන්වීම

daænavaīma

བས་ཚན / དཔྱ་སྐད / ཆ་ཤས / ཆགས་དུས / ཕྱམ་ཕྱིས / དམ་དུམ / ཐོས་གར་གྱི་འཕྲལ་རྩེད / བསྟོལ་ཆེ་ཐྱོད་ནི / ཏ་དུམ / དུམ་ཅུ / བགོ་སྐལ / བགོ་ནི / བགོ་བཤད / བགོ་བཤད་ཀུན་ནི / ཐོར་ལྷོག་ནི / ཟླས་ཟླ / ལྷ་ཟླས / མང་ཤུང / མཉམ་ཅུས་འབད་ནི / དཔེ / ཁང་ཟླས / ཅུས་ཐྱོད་ནི / ས་ས་འཕྱལ་ནི / བཤོག་ནི / ཐོང་ལྷགས / ཐོང་མ / ཐོབ་ཆ / ཐོབ་ཟླས / འཕྲལ་སྟོན་པའི་ཚོགས / ཚང / ཡོངས་ཐོག་གས / གཞན་ལྷ་ཟླས་ནི / འཕྲལ་སྟོན་པའི་ཚོགས་ཀྱིས / ཡན་ལག ཆ་ཤས / ཡ

හවුල්

havaula

བས་ཚན / དཔྱ་སྐད / ཆ་ཤས / ཆགས་དུས / ཕྱམ་ཕྱིས / དམ་དུམ / ཐོས་གར་གྱི་འཕྲལ་རྩེད / བསྟོལ་ཆེ་ཐྱོད་ནི / ཏ་དུམ / ཏཱཡ་ཅོགས / འཕྲལ་ཏཱ / ཏ་ཡ་ཅུ / ཏགོ་ཟླས / ཏགོ་ནི / ཏགོ་བཤད / ཏགོ་བཤད་ཀུན་ནི / ཟླ་ལྷས / ལྷ་ཟླས / མང་ཤུང / ཅ་ཤས / ཅ་ཤ / ཅ་ཤ / ཅ་ཤ / ཅ / ཅ / ཅ

རྡོས་གར་འཁྲབ་ནི། *verb*
dö gar trap ni

** වැඩ**
vaæḍa

སྒྲུང་ལྟ / སྒྲུང་ལྟ་འབད་ནི / བཅའ་ཁྲིམས / རྡོས་གར་འཁྲབ་ནི / འཚལ་ཐུ / ཐུ་བ / དཀའ་ལས་སྒྲུབ་ནི / སྐྱེད་བཏབ་ནི / སྐྱེལ་འཛིན / ལྟ / ལྟ་འབད་མི / ལྟ་འབད་ནི / ལྟ་འགན / ལྟ་ཐུ་འཛིན་ནི / ལྟ་ཁག་ཡོངས་པའི་ལྟ / ལྟ་གཡོག་པ / ལྟ་གཡོག / ལས་ངོན / ལས་ཁྱབ་ལ / ལས་མི / ལང་སྟོལ / ལང་སྟོལ་ཆུབ་ནི / ལྷོག་བརྟན་ཚེ་ནི / རྣམ་འགྱུར་སྟོན་ནི / ཁམས་ཤུགས / ཁམས་ཤུགས་ཆེ་ནི / ཁ་ཏགས་ངོན / ཁ་ཏགས་ཐྲུབ / ཏཱ་ལ / ལ / ལ་ལ / ལ་ལ / ལ་ལ / ལ / ལ /

འཕྲག་རྩེད་མོ། *noun*

trap tsedmo

নিই়ায

naiḷaiya

নিই়ায়কা

naiḷaiyaka

འཕྲག་སྟེགས། *noun*

trap tek

বৈদিকাব

vaedaikaāva

འབབ་སྟེགས། / དུས་རིམ། / གོ་རིམ། / རེལ་ལེ་གི་ངོན་ལྡ་བཟུམ། / རིམ་པ། / སྲོད་ཚིགས་ཀྱི་ངམ̀ལས་ངོན། / འཕྲག་སྟེགས། / རྩེད་སྟེགས། / གཞི་སྟེགས།

অদিয়র

adaiyara

གོ་རིམ། / ཐུང་ལས། / འཐུང་ས། / ལས་ངོན། / སྣང་རིས། / རིམ་པ། / ས་ཆའི་མཚོང་སྣང་ / ས་ཁོངས། / མཚོང་སྣང་ / འཕྲག་སྟེགས། / ཁྲོམ་ཤག་ས། / ཁྲོམ་འཚས

দর্শন

daraśana

ཐུང་ལས། / འཐུང་ས། / ལས་ངོན། / སྣང་རིས། / ས་ཆའི་མཚོང་སྣང་ / ས་ཁོངས། / མཚོང་སྣང་ / འཕྲག་སྟེགས། / ཁྲོམ་ཤག་ས། / ཁྲོམ་འཚས

འཕྲག་སྟོན། *noun*

trap tön

নাট্য

naāṭaya

སྒོས་གཤ / སྒོས་གཤ་རྩོམ་གཞུང་ / ཤུར་མོ / འཕྲག་སྟོན།

নাট্যময়

naāṭayamaya

སྒོས་གཤ / སྒོས་གཤ་རྩོམ་གཞུང་ / ཤུར་མོ / འཕྲག་སྟོན།

འཕྲག་སྟོན་པའི་ཚོགས། *noun*

trap tön pé tsik

পংগু

paṁgau

བཅམ་ཚན / ངཕ་ཕྱས / ཆ་ཤས / ཕྱམ་ཕྱིམ / དམ་ངན / ཐྲོས་གཤ་ཀྱི་འཕྲག་ཁྲུང / བཙོམ་ལྡེ་ཐྲོད་ནི / ད་ངན / ངན་ཀུ / བགོ་ཕྱས / བགོ་ནི / བགོ་བཤད / བགོ་བཤད་ཀུབ་ནི / ཕྱལ་ཕྱ / ལྷ་ཕྱས / མང་ཞུང་ / མཉམ་ཐུབ་འབབ་ནི / ངས / ཅང་ཕྱས / ཐུབ་ཐྲོད་ནི / ས་སོར་འཕྱལ་ནི / ཐོང་ལྡགས / ཐོངམ / ཐོབ་ཆ / ཐོབ་ཕྱས / འཕྲག་ཐྲོན་བཤད་ཚོགས / ཚང / ཡོངས་རྫོགས / གཞན་ལྡ་ཕྱག་ནི / འཕྲག་ཐྲོན་བཤད་ཚོགས ཕྱོགས / ཡན་ལག ཆ་ཤས / ཡན་ལག ཆ་ཕྱན

কাৎল্লক

kaālalaka

བཅམ་ཚན / ངཕ་ཕྱས / ཆ་ཤས / ཆགས་ངན / ཕྱམ་ཕྱིམ / དམ་ངན / ཐྲོས་གཤ་ཀྱི་འཕྲག་ཁྲུང / བཙོམ་ལྡེ་ཐྲོད་ནི / ད་ངན / ངན་ཀུ / བགོ་ཕྱས / བགོ་ནི / བགོ་བཤད / བགོ་བཤད་ཀུབ་ནི / ཐོར་ལྡོག་ནི / ཕྱལ་ཕྱ / ལྷ་ཕྱས / མང་ཞུང་ / མཉམ་ཐུབ་འབབ་ནི / ངས / ཅང་ཕྱས / ཐུབ་ཐྲོད་ནི / ས་སོར་འཕྱལ་ནི / བཏོག་ནི / ཐོང་ལྡགས / ཐོངམ / ཐོབ་ཆ / ཐོབ་ཕྱས / འཕྲག་ཐྲོན་བཤད་ཚོགས / ཚང / ཡོངས་རྫོགས / གཞན་ལྡ་ཕྱག་ནི / འཕྲག་ཐྲོན་བཤད་ཚོགས ཕྱོགས / ཡན་ལག ཆ་ཤས / ཡ

দ্বনাবীম

daænavaīma

བཅམ་ཚན / ངཕ་ཕྱས / ཆ་ཤས / ཕྱམ་ཕྱིམ / དམ་ངན / ཐྲོས་གཤ་ཀྱི་འཕྲག་ཁྲུང / བཙོམ་ལྡེ་ཐྲོད་ནི / ད་ངན / ངན་ཀུ / བགོ་ཕྱས / བགོ་ནི / བགོ་བཤད / བགོ་བཤད་ཀུབ་ནི / ཕྱལ་ཕྱ / ལྷ་ཕྱས / མང་ཞུང་ / མཉམ་ཐུབ་འབབ་ནི / ངས / ཅང་ཕྱས / ཐུབ་ཐྲོད་ནི / ས་སོར་འཕྱལ་ནི / ཐོང་ལྡགས / ཐོངམ / ཐོབ་ཆ / ཐོབ་ཕྱས / འཕྲག་ཐྲོན་བཤད་ཚོགས / ཚང / ཡོངས་རྫོགས / ཕན་ཐུན་ཚོགས / ཕ / ཕ་ཐེ་ཀུ་ཕ / ཕ / ཕ /

འཕྲུལ་མེད། *adj*
trül mé

ᱥᱩᱫᱩᱥᱩ
saudausau

འབའ་ཞིག / བར་ཚད་མེད་པའི / ཆ་འཛོག་ཅན། / ཕིག་རང་ / ལྟོག་ཡག་ཐུག / ལྟོག་ཡ་ཐུག་ཅན། / ངལ་ཕྱི / དལ་ཕྱི་རང་ / བདེན། / བདེན་པ / འདི་རང་ / ཏང་པོ / ཏང་པོ / ཏང་པོར་བ / འཛོལ་མེད། / ཐུ་མཚན་ལྡན་པའི / ཐུན་ཚད་མེད་པའི / ཉིང་ས་ས / འཇའ་རིས་ཆོ / འཇམ་ཊོང་ཊོ / ཁ་ཤོ་ཆ / ལངམ / ལེགས་ཕོན། / ངེས་བདེན། / ངོ་མ / ཏོས་འབབ་ཡོད་པའི / ཏོས་ལྡན། / ཏོས་པ / ཏོས་ཤིང་འཚམས་པའི / རན་པ / རན་ཊོག་ཊོ / ཐང་ཀར / ཅན་ཏན། / ཐོག་ཏན། / ཐོབ་ཐང་ཅན། / ཐུ་ཁ / ཁ་ཤ / ལ་ལ / ཐུ་ཁ / ཐང་ཀ / ཐོབ་ཐང་ / ཐུ་ཁ / ཐ་ལ / ཐ་ལ / ཐ་ལ

འགན་ལེན། noun
gen len

කැපවීම
kaæpavaīma

འགན་ལེན། / ཁས་ལེན། / སྐོ་འདོད།

සහතික
sahataika

བདེ་སྲུང་ / འགན་ལེན། / ཁག་ལེན། / ཁས་ལེན་འབད་ནི། / ཁས་ལེན་ནི། / ཉེན་བསྟོལ་འབད་ནི། / ཉེན་ཁ་ལེན་ནི། / ཉེན་ལེན། / ཉེན་སྲུང་ / སྲུང་སྐྱོང། / གཏན་ཁ་མ། / ཏན་ཏན་བཟོ་ནི།

ඇප
æpa

བདེ་སྲུང་ / འགན་ལེན། / ཁག་ལེན། / ཉེན་ལེན། / ཉེན་སྲུང་ / སྲུང་སྐྱོང། / གཏན་ཁ་མ

ආරක්ෂක
ārakaṣaka

ཐོ་བཅིད། / བདེ་སྲུང་ / དགེ་ལེ / འགན་ལེན། / ཆུ་ཀ་ཏུགས / བཀག་ནི། / ཁག་ལེན། / བསྐྱབ་ནི། / ཉེན་སྐྱོང / ཉེན་ལེན། / ཉེན་སྲུང་ / ཉེན་ཆུ་ཀ / ཉེན་ཆུ་ཀ་ཐ / ཉུང་ཆུ་ཀ / ཉུང་ཆུ་ཀ / ཁ་ཤས་ཆ / ཏན་ཏན / ཁ་ཤས་ཀ / ཏན་ཏན / ཁ་ཤས་ཀ / ཏན་ཏན / ཁ་ཤས་ཀ

འགྲོ་བཙུགས་ནི། *verb*

go tsuk ni

හඳුන්වා

haṅdaunavaā

འགྲོ་བཙུགས / འགྲོ་བཙུགས་ནི། / ངོ་སྤྲོད / ངོ་སྤྲོད་འབད་ནི

හමු

hamau

འགྲོ་བཙུགས་ནི། / ཉེ་བ་ནི། / སྒ་ཐུ་ཀ / ཐུག་ནི། / གནས་ནི། / ཆ་ཚད་ནི། / སྒོང་ནི། / མཇུག་ནི། / ཀུགས་ནི། / མཚོང་ནི། / འཛ�eནི། / ཚོར་ནི། / གཞི་ལྷ་གནས་ནི། / གཞི་བཙུགས་འབད་ནི། / གཞི་བཙུགས་ནི། / གཞི་རར་བཞག་ནི

සෞයා

saeāyaā

ཕྱན་ནི། / གཙོ་ཆུག / དགོ་ནི། / འགྲོ་བཙུགས་ནི། / མཁྱོ་རྩོར་རྒྱབ་ནི། / ཉེ་བ་ནི། / སྒ་ཐུ་ཀ / ཐུ་ནི། / ཐུག་ནི། / གནས་ནི། / ངོ་ཕྱུ / ངོ་ཕྱད / ཆ་ཚད་ནི། / སྒོང་ནི། / ཀུགས་ནི། / ཆ་ཚད་ནི། / ཚོར་ནི། / ཕན་ནི། / ཁམས་ནི། / ཕ་ཡའི / ཕ་ཡ་ནི། / ཚོར་ནི། / ཁམས་ནི། / ཁམས་ནི། / ཁ་ལན་ནི། / ཁ་ལན་ནི། / ཁ་ལན་ནི། / ཁ་ལན་ནི། / ཁ་ལན་ནི། / ཁ་ལ་ནི། / ཁ་ལ་ནི། / ཁ་ལ

འགྱུར་བཏུབ་པའི། *adj*

gyur tup pé

විචල්‍ය

vaicalaya

འགྱུར་རྫོགས་ཅན། / འགྱུར་ཉེན་ཡོད་པའི། / འགྱུར་སྲིད་པའི། / འགྱུར་ཚུགས་པའི། / འགྱུར་བཏུབ་པའི། / འགྱུར་བའི་རྣམ་གྲངས།

འགྱུར་བའི་རྣམ་གྲངས། *noun*

gyurwé nam drang

විචල්‍ය

vaicalaya

འགྱུར་རྫོགས་ཅན། / འགྱུར་ཉེན་ཡོད་པའི། / འགྱུར་སྲིད་པའི། / འགྱུར་ཚུགས་པའི། / འགྱུར་བཏུབ་པའི། / འགྱུར་བའི་རྣམ་གྲངས།

འགྱུར་ཚུགས་པའི། *adj*

gyur tsuk pé

ජංගම

jaṁgama

འབགས་བཏུབ་པའི། / འགྲུལ་སྒྲོང་ཐུང་བའི། / འགྲུལ་སྒྲོང་བཏུབ་པའི། / འགྱུར་ཚུགས་པའི། / འཕྲུར་བའི་པའི། / སོར་བཏུབ་པའི།

විචල්‍ය

vaicalaya

འགྱུར་རྫོགས་ཅན། / འགྱུར་ཉེན་ཡོད་པའི། / འགྱུར་སྲིད་པའི། / འགྱུར་ཚུགས་པའི། / འགྱུར་བཏུབ་པའི། / འགྱུར་བའི་རྣམ་གྲངས།

འགྱུར་རིམ། *noun*

gyur rim

කර්රියාවලිය

karaiyaāvalaiya

འཛིན་ལུགས། / འགྱུར་རིམ། / འགྱུར་བ། / ཐ་སྐྱོའི་བཅས་ལུགས། / ཐ་སྐྱོའི་རིམ་པ། / ཐ་ལུགས། / ཐ་རིམ། / ལྷག་ལེན་འཛིན་ཞི། / བཟོ་འདོན། / བཟོ་སྒྲུར།

འགྱུར་རྫོགས་ཅན། *adj*

gyur dok chen

විචල්‍ය

vaicalaya

འགྱུར་རྫོགས་ཅན། / འགྱུར་ཉེན་ཡོད་པའི། / འགྱུར་སྲིད་པའི། / འགྱུར་ཚུགས་པའི། / འགྱུར་བཏུབ་པའི། / འགྱུར་བའི་རྣམ་གྲངས།

འགྱུར་རྫོགས་མེད་པ། *adj*

gyur dok mé pa

නියත

naiyata

སྒྱུར་པའི་བསྒྱང་ / བསྒྱུར་ཚར་བའི་བསྒྱང་ / དུས་རྒྱུན / དུས་རྒྱུན་གྱི / རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ཕལ / རྒྱུན་མ་ཆད་པའི / འགྱུར་རྫོགས་མེད་པ / འགྱུར་རྫོགས་མེད་པའི / རྟག་བརྟན་གྱི / གཏན་འཇགས་ཀྱི / འཕོ་མཐུད་པ་མཐུད་པ / བསྒྱུར་བསྒྱུར་ས / ཞེར་བ་ཆ་ཤུ

ස්ථාවර

sathaāvara

ཚ་རོགས / སྒྲོང་སྒྲོང་བཟོ་ནི / དུས་རྒྱུན / དུས་རྒྱུན་གྱི / ཐུག་ཕེག་པའི / རྒྱུན་བརྟན་བཟོ་ནི / འགྱུར་རྫོགས་མེད་པ / འགྱུར་རྫོགས་མེད་པའི / མི་ཚོགས / མཁན་སྒྲོང / རྟག་བརྟན་གྱི / གཏན་འཇགས་ཀྱི / འཁྲབ་ས / རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི / ཚོང་ཐེ

འགྱུར་སྲིད་པའི། *adj*

gyur si pé

විචල්‍ය

vaicalaya

འགྱུར་རྫོགས་ཅན། / འགྱུར་ཉེན་ཡོད་པའི། / འགྱུར་སྲིད་པའི། / འགྱུར་ཚུགས་པའི། / འགྱུར་བཏུབ་པའི། / འགྱུར་བའི་རྣམ་གྲངས།

འགྱེལ་ཏ། *noun*

gyel ta

සංචාරක

*saṁcaāraka

འཛིན་འགྲུལ / འཛིན་འགྲུལ་འབདཔ་ནི / འགྲུལ་སྒོར་ཨོ་ཕེངས / འགྲུལ་སྒྲོང / འགྲུལ་སྒྲོང་འབདཔ་ནི / འགྲུལ་དུས་ཡུན / འགྲུལ་ཡུན / འགྱེལ་ཏ / འགྱེལ་བ / འགྱོ་ནི / མཁའ་འགྲུལ / སྒོར་འགྲུལ / ལམ་འགྲུལ / ལམ་འགྲུལ་འབདཔ་ནི / བཅུ་སྒོར་པ / བཅུ་བཞི་པ / འཕྲུ་ཤ་ཏི་ནི / མཚོ་ཨཱན / ཁ་ཤད / ཁ་ཤ

འགྱེལ་ནི། *verb*

gyel ni

වැටීම

vaæṭaīma

འབབ་ནི / འཕྲད་ནི / ངལ་ཅང་ནི / འགྱེལ་ནི / འགྱུར་ནི / འཕྲུང་ནི / འཕེལ་ནི / ཁྱ་ཕེམ་ཕེ་འགྱུར་ནི་ཆུ་ཀླ / དམག་ནང་ཨ་ཏེ་ནི / མར / མར་བཀོ / སྨན་གྱི་ཐིགས་པ / སྨན་ཐིགས / གནམ་གྱི་ནང་ལས་བཀོ་གཏང་ནི་བཅུམ / ཁམ་ནི / ཕོག་ཁ / ཨ་ནི / ཐིགས་པ / ཕྱོན་ཀ / ཚུང་ནི / ཐར ཞི ཅིག ཏུམ་གྱི ཐིགས་པ་གཅིག / ཐར ཞི ཅིག ཏུམ་གྱི ཐིགས་པ་གཅིག ཨར་ཆག ཨར་འབབ

འགྱེལ་བ། *noun*

gyelwa

සංචාරක

*saṁcaāraka

འཛིན་འགྲུལ / འཛིན་འགྲུལ་འབདཔ་ནི / འགྲུལ་སྒྲོང་ཨོ་ཕེངས / འགྲུལ་སྒྲོང / འགྲུལ་སྒྲོང་འབདཔ་ནི / འགྲུལ་དུས་ཡུན / འགྲུལ་ཡུན / འགྱེལ་ཏ / འགྱེལ་བ / འགྱོ་ནི / མཁའ་འགྲུལ / སྒྲོང་འགྲུལ / ལམ་འགྲུལ / ལམ་འགྲུལ་འབདཔ་ནི / བཅུ་སྒྲོང་པ / བཅུ་བཞི་པ / འཕྲུ་ཤ་ཏི་ནི / ཚོང་ཐེ

འགྱོ་ཐང། *noun*

*gyo tang

මාර්තු

maāratau

ཟླ་བ་གསུམ་པ / བཟོ་ནི / རྩོལ་ནི / གོམ་ཐོ་ནི / འགྱོ་ཐང / མཁྱོགས་འགྲུལ / མཁྱོགས་ཐྲོན་འབདཔ་ནི / རྒྱུག་འགྱོ་ནི / ཤུང་འབདཔ་ནི / ལམ་འགྲུལ་ཆུབ་ནི / ལམ་འགྱོ་ནི / ངོ་ཚོར་འགྲུལ་ཐྲོན / ངོ་ཚོར་རྒྱ་འགྱོ། / ཇི་མཐོང / ཇི་ཡིག་འགྱོ་ནི

ཕེཡཝར

paiyavara

འབབ་ཐང / ངང་ལེན / ངང་ལེན་འབདཔ་ནི / ཐོག་འཛར་བཏུགས་ནི / འགྲུལ་ཐྲོན / ཚོ་ཏིམ / གོམ / གོམ་ཐོ་ཐང / གོམ་ཚད / གོང་འཕེལ་འགྱོ་ནི / འགྱལ་ཐྲོན / འགྱོ་ཐང / ཐྲ་ལེན / ཐྲ་བཤད / ལྷད / ལས་ཚོགས / ལི་ཌ / དམག་འཐབ / ཐུར་ནི / ཐྲོ་ནི / རིམ་ཧ / བཤད་ནི / ཚོར་ནི / ཐབས་ཤེས / ཕེམ་ཐྲས / ཕེམ་ཧ / གཡོ་འགྲུལ / ཞུ་ནི / ཐྲ་བཤད ཐྲུར་ཚོར

འགྱོ་ནི། *verb*

gyo ni

ආවරණය

āvaraṇaya

ཐུ་ནི / འགོ་འགྲུལ་འབདཔ་ནི / གང་ནི / འགོས་ནི / ཁྱད་ལྡང་འབདཔ་ནི / འགྱོ་ནི / བཀག་ནི / ཁབ་ཀྱ / ཁྱབ་ནི / ལང་ནི / ལང་ལྷ་ཕྱི་ཕྱི་ནི / ཚོང་ནི / ཐུ་ཁ / ཚན་ལྷ་ཕྱི / ཚ་ནི / ཐུ་ཁ / ཐུ་ནི / ཚ་ནི / ཚ་ལྷ་ལ་འབདཔ་ནི / ཁྱོད་ནི

නිෂ්පාදන

naiṣapaādana

འབདཔ་ནི / བཅོ་ནི / བཅུག་ནི / གཏོང་ཁར་སྒོར་ནི / ཐུག་འཛག / འགྱོ་ནི / བཅུར་འབྲས / བཟོ་ཤོ་ནི / ཕན་ཁ / ཕན་ཚ / ལས་ཀ / ལས་ཀ / ལས་ཀ / ལས་ཀ / ལས་ཀ / ལ / ལ / ལ

འགྲན་ནི *verb*

dren ni

தரக

taraga

འཕྲད་ནི / འངོད་པ་བསྐང་ནི / འགྲན་ནི / འཛོམས་ནི / བསྡུག་ནི / ཉེད་ནི / ཁ་ཕྲག་ཀྱེ་ནི / ངོ་ཤེས་ནི / ཆ་ཚད་ནི / རེ་བ་འགྲུབ་ནི / བསྲུ་ལེན་འབད་ནི / ཚུད་ནི / མཐུད་ནི / ཨད་འགྲོ་ཆུ་བྱེད། ༡༥ བདའ་ཟླ་ནི / གཙོ་ངང་ཞུག / ངོ་ཕྱད / ངོ་ཕྱད

saesaiya

འངོད་པ་བསྐང་ནི / འགྲན་ནི / དུས་ཚོད / དུས་ཡུན / འཛོམས་འདུ / སྒོབ་རིག་ལོ / ནན་དུས / ངོ་འཕྲད / རེ་བ་འགྲུབ་ནི / བསྲུ་ལེན་འབད་ནི / ཉེད་འགན / ཆོགས་དུས / ཆོགས་ཐུན / ཟད་འགྲོ་ཆུ་བྱེད / ཞལ་ལྟ / ཁ་ལངས་པ

சம்மன்ற்ரணய

samamanataraṇaya

འངོད་པ་བསྐང་ནི / འགྲན་ནི / ཐོག་བསྡུའི་ཞལ་འཛོམས / ཐོག་འཛོམས / ཐོག་ཚོགས / ཐོག་བསྡུན / འཛོམས་འདུ / ངོ་འཕྲད / རེ་བ་འགྲུབ་ནི / བསྲུ་ལེན་འབད་ནི / ཉེད་འགན / ཟད་འགྲོ་ཆུ་བྱེད / ཞལ་ལྟ

சமுள்வ

samauḷauva

འངོད་པ་བསྐང་ནི / འགྲན་ནི / ཐོག་ཚོགས / ཐོག་བསྡུན / འཛོམས་འདུ / ངོ་འཕྲད / རེ་བ་འགྲུབ་ནི / བསྲུ་ལེན་འབད་ནི / ཉེད་འགན / ཟད་འགྲོ་ཆུ་བྱེད / ཞལ་ལྟ

ரஃவீம

raæsavaīma

འངོད་པ་བསྐང་ནི / གཙོ་ཐུག / འགྲན་ནི / དུས་ཚོད / དུས་ཡུན / འཛོམས་འདུ / ཉེད་ནི / སྒོབ་རིག་ལོ / ནན་དུས / ངོ་ཕྱད / ངོ་འཕྲད / ཉེད་ནི / རེ་བ་འགྲུབ་ནི / བསྲུ་ལེན་འབད་ནི / ཉེད་འགན / ཚོགས་དུས / ཚོགས་ཐུན / ཟད་འགྲོ་ཆུ་བྱེད / ཞལ་ལྟ

சம்மேளனய

samamaelanaya

འངོད་པ་བསྐང་ནི / འགྲན་ནི / ཐོག་ཚོགས / ཐོག་བསྡུན / འཛོམས་འདུ / ངོ་འཕྲད / རེ་བ་འགྲུབ་ནི / བསྲུ་ལེན་འབད་ནི / ཉེད་འགན / ཟད་འགྲོ་ཆུ་བྱེད / ཞལ་ལྟ

འགྲན་བསྡུར *noun*

dren dur

தரஞய

taraṅgaya

དོ་འགྲན / འགྲན་བསྡུར / རྩ་ཐོག་དམག་ཁྲད / ཁྲད་འགན / ཁྲད་མཚོའི་འགན་བསྡུར

சமகாமீவ

samagaāmaīva

ཆོག་ཁཱིགས / ཆོག་འཛིངས / ངོ་འགྲན / འཚ་མཉམ / འཚ་མཉམ་ཀྱི / འཚ་ཟུང་ / འཚ་བ / འགྲན་བསྡུར / ཁོང་སྟོམས་པའི / ཚང་མཉམ་པའི

சமாந்தர

samaānatara

ཆོག་འཛངས / ངོ་འགྲན / འཚ་མཉམ / འཚ་ཟུང་ / འཚ་བ / འགྲན་བསྡུར

சடன

saṭana

འབད་ཚོས / འབད་བཚོན / འབད་བཚོན་བསྒྲིད་ནི / གཙོ་ལེན / གཙོ་ངང་ལེན་དྲག་ཡོ / འགྲན་བསྡུར / སྒེད་བཤད་འཛིང་ནི / སྒེད་བཤད་ཆུ་ནི / ཁ་ཤགས / ཁ་འཛས་ཚིག་འཛས / དམག་འཛིང་ / དམག་འཛིང་འབད་ནི / དམག་ཆུ་ནི / དམག་འཛས / དམག་འཛིང་ / དམག་འཛས་ནི / འཛས་འཛིང་ / འཛས་འཛུག / དམག་འཛུག ངམ་ཁ་ཤགས / ངམ་ཁ་ཤགས

யுத்ධய

yaudadhaya

འབད་ཚོས / འབད་བཚོན / འབད་བཚོན་བསྒྲིད་ནི / གཙོ་ལེན / གཙོ་ངང་ལེན་དྲག་ཡོ / འགྲན་བསྡུར / སྒེད་བཤད་འཛིང་ནི / སྒེད་བཤད་ཆུ་ནི / ཁ་ཤགས / དམག་འཛིང་ / དམག་འཛིང་འབད་ནི / དམག་ཆུ་ནི / དམག་འཛས / དམག་འཛས་ནི / འཛས་འཛིང་ / དམག་འཛུག ཕྱད་མདའ / དམག་འཛུག ངམ་ཁ་ཤགས

தரககாரிற்வய

taragakaāraitavaya

ངོ་འགྲན / འགྲན་བསྡུར / རྩ་ཐོག་དམག་ཁྲད / ཁྲད་འགན / ཁྲད་མཚོའི་འགན་བསྡུར

தாபய

taāpaya

འགྲན་བསྡུར / ཏོད / ཏོད / ཏོད་བཤགས / ཏོད་བཤགས་ནི / ངོ་ཀོག་ཀྱེ / ཚེ་མ་ཆུ་ཐུ / དཀའ་ཀོག་ཀྱེ / གོམ་ཏ་ལེམ ས་ཚ་ཕྱག་གཏང་ནི་ཀི་གནས་ཚུལ་གསར་པ / ཐུམས་ལེམས་ཁན / ཟླད་ཐྲག / ཁ་ཚ་ཏྲག / མེ / གནས་ཚུལ་ཚ་ཀོམ / ཆུན་ཐྲག / ཚ་ཏོད / ཚ་ཏོད་རན་ཀོག་ཀྱ / ཚ་ཕན་ཕ / ཚ་ཀོག་ཀྱ / ཚ་ཀོམ / ཚ་ཀོམ་བཚོ་ནི / ཚངས / ཚ་བ / བཚེ་ལེམས་ཁན / ཚོས་གཞི་དང་ཟླ་ཟླད་ས ེམས་ཀར་འབབ་ཀོག་ཀྱ་འབད་མི / འཚུབ་ཏྲག / ཡོངས་ཐྲག / ལྷ་ཤག ཀན་ས་ཆུ་ཐུ / ཚ

ரண்ஔ

raṇaḍau

འབད་ཚོས / གཙོ་ངང་ལེན / འགྲན་བསྡུར / འཛིང་ / ཁ་ཤགས / ཁ་འཛས་ཚིག་འཛས / མ་འགྲེག་ས / དམག་ཆུ་ནི / དམག་འཛས / ཁོགས་བཤད / འཛས་འཛིང་ / འཛས་འཛུག / འཛས་ཚོད / ཚོད་འགན / ཚོད་ཕྲིང / ཚོད་ཐུགས / ཚོད་ས / དམག་འཛུག དམག་འཛིང་ / འཛས་འཛུག ཚ་མཐུན་ཁ

அரகல

aragala

འབད་བཚོན / འབད་བཚོན་བསྒྲིད་ནི / འགྲན་བསྡུར / དམག་འཛིང་ / དམག་འཛིང་འབད་ནི / དམག་ཆུ་ནི / དམག་འཛས / དམག་འཛས་ནི

உணுஸுமி

uṇausauma

འགྲན་བསྡུར / ཏོད / ཏོད / ཏོད་བཤགས / ཏོད་བཤགས་ནི / ངོ་ཀོག་ཀྱ / ཚེ་ཆ་ཆུ་ཐུ / དཀའ་ཀོག་ཀྱ / གོམ་ཏ་ལེམ ས་ཚ་ཕྱག་གཏང་ནི་ཀི་གནས་ཚུལ་གསར་པ / ཐུམས་ལེམས་ཁན / ཟླད་ཐྲག / ཁ་ཚ་ཏྲག / མེ / གནས་ཚུལ་ཚ་ཀོམ / ཆུན་ཐྲག / ཚ་ཏོད / ཚ་ཏོད་རན་ཀོག་ཀྱ / ཚ་ཕན་ཕ / ཚ་ཀོག་ཀྱ / ཚ་ཀོམ / ཚ་ཀོམ་ནི / ཚངས / ཚ་བ / བཚེ་ལེམས་ཁན / ཚོས་གཞི་དང་ཟླ་ཟླད་ས ེམས་ཀར་འབབ་ཀོག་ཀྱ་འབད་མི / ཁ་ཕ་ཏ / ཡ / ཁ / ཁ / ཁ

འགྲུབ་པའི་རེ་བ noun
drup pé rewa

ᨻᩮᩁᨶᩤᨿᩣᨕᩱᩅᩣ

parataignaāva

དཀར་བཅའ / དཀར་བཅའ་ལེན་གྱི / འགྲུབ་པའི་རེ་བ / ཁས་བླངས / ཁས་བླངས་འབད་གྱི / ཁས་བླངས་དམ་བཅའ / ཁས་བླང་གི / མཆའ / མཆའ་འགོ་གི / མཆའ་བཟུང་གི / གཏུབ་མ / གཏུབ་མར་བཙུགས་གི / བཅང་པོའི་རེ་བ

ᨻᩮᩁᩅᩣᨶᩣᨯᩱᩅᩣ

paeāraeānadauva

དཀར་བཅའ / དཀར་བཅའ་ལེན་གྱི / འགྲུབ་པའི་རེ་བ / ཁས་བླངས / ཁས་བླངས་འབད་གྱི / ཁས་བླངས་དམ་བཅའ / ཁས་བླང་གི / མཆའ / མཆའ་འགོ་གི / མཆའ་བཟུང་གི / གཏུབ་མ / གཏུབ་མར་བཙུགས་གི / བཅང་པོའི་རེ་བ

འགྲུལ་བློ noun
drül la

ᨺᩣᨸᩮᩅᩣ

gaāsatau

འགྲུལ་བློ / འཁགས་ཁག / ཅང་གཅོད་ཀ / ཁྱེ / སྒྲོན་བཅོང་ / ཐུ་ཆ / ལྟ་ཁག་དབགས / སྒོག་ནུས / མེ་ཕྲུས / ཉེས་བཙུགས / ཏིན / ཁྱལ / བཟའ་འཕྲང་ / འཁགས་ཁག འཁགས་ལངས

འགྲུལ་པ noun
drül pa

ᨾᨺᩤ

magaī

འགྲུལ་པ / ལམ་འགྲུལ་པ / ལྷན་འཁོར་དང་རེལ་ལི་ གནམ་གྲུ་དང་ཁུ་གྲུ་ཁུ་ནང་འགྲོ་མི

འགྲུལ་འཁོར noun
drül khor

ᩅᩣᩉᩅᩣ

vaāhana

འཛིན་ལམ / འགྲུལ་འཁོར / ཆུན་ལམ / ལྷན་འཁོར

འགྲུལ་ཡུན noun
drül yün

ᩈᩴᨧᩣᩁᨠᩣ

saṁcaāraka

འགྲོ་འགྲུལ / འགྲོ་འགྲུལ་འབད་གྱི / འགྲུལ་སྐོར་ཞོ་ཐེངས / འགྲུལ་སྐྱོང / འགྲུལ་སྐྱོང་འབད་གྱི / འགྲུལ་སྐྱོང་དུས་ཡུན / འགྲུལ་ཡུན / འགྲེལ་ཀ / འགྲེལ་བ / འགྲོ་ཀྱི / མཁའ་འགྲུལ / སྐོར་འགྲུལ / ལམ་འགྲུལ / ལམ་འགྲུལ་འབད་གྱི / བཆུ་སྐོར་པ / བཆུ་བཤད་པ / འཕྲལ་ཏུ་གཏང་ནི / མཆོ་འགྲུལ

འགྲུལ་རོགས noun
drül rok

ᩈᩉᨠᩣᩁᩥᨿᩣ

sahakaāraiya

ཆ་རོགས / བར་གཅོད་འཛིན་འཛིན་མི / འགྲུལ་རོགས / ཐོ་མཚན / ཡ་ཐུ

ᩈᩉᩮᩣᨯᩁᨿᩣ

sahaeādarayaā

ཏུ་ཐུན / ཆ་རོགས / བར་གཅོད་འཛིན་འཛིན་མི / འགྲུལ་རོགས / ཐོ་མཚན / ཆ་ཐུ / ཁོ་ཤན་ཆ / ཡ་ཐུ

འགྲུལ་ལམ noun
drül lam

ᨻᩣᩁ

paāra

འབར་ཐང་ / འབར་ཚུལ / འབར་བཞགས་བཅའ་བཞག / ཐྱོད་པ / ཐྱོགས / འགྲུལ་ལམ / འཕྲུལ་ས་འཛིན་ས / གཅི་ཀི་ཐོག་ལས / གཅི་ཐྲོ་ལས / འགོར་ལམ / ལམ / མེ་ལམ / ཐལས་ལམ / ཐལས་ཤེས / ཁྲོན་ལམ / འབར་བཞགས་བཅའ་བཞག ཐྱོད་ལམ

འགྲུལ་ཕྱི noun
drül kyö

ᩅᩤᨿᩣᨻᩣᩁᨿᩣ

vayaāpaāraya

བཤ་ཁྱལ་ཁྱབ་ཐྲེལ / དང་ལེན་འབད་གྱི / ཐོག་ཨན་བསྒྲགས་ནི / འགྲུལ་ཐྲོད / ཐོང་འཚེལ་འགྲོ་ནི / འགྲུལ་ཐྲོད / ཐུ་བཞག / ཁྱེལ་བསྒྲགས / ལྟ / ལྟ་འཁན / ལས་ཏོན / ལས་ཚོགས / ངན་ལམ / ངལ་ཚོགས / ངལ་ཚོགས / ངལ་ཚོགས / ངལ་ཚོགས / ཐུ་ཞགས / ཐུ་ཞགས / ཐུ་ཞ

འགྲེམས་རྒྱ *adj*
drem gyi

ताम्रपात्र
taæpaæla

འགྲེམ / འགྲེམས་དང་འཕྲེལ་བའི / འགྲེམས་རྒྱ / འགྲེམས་ཡིག / འགྲེམས་ཡིག་ཐོག་འགྲེམ

འགྲེམས་དང་འཕྲེལ་བའི *adj*
drem dang drelwé

ताम्रपात्र
taæpaæla

འགྲེམ / འགྲེམས་དང་འཕྲེལ་བའི / འགྲེམས་རྒྱ / འགྲེམས་ཡིག / འགྲེམས་ཡིག་ཐོག་འགྲེམ

འགྲེམས་ཡིག *noun*
drem yik

ताम्रपात्र
taæpaæla

འགྲེམ / འགྲེམས་དང་འཕྲེལ་བའི / འགྲེམས་རྒྱ / འགྲེམས་ཡིག / འགྲེམས་ཡིག་ཐོག་འགྲེམ

འགྲེམས་ཡིག་ཐོག་འགྲེམ *noun*
drem yik lok drem

ताम्रपात्र
taæpaæla

འགྲེམ / འགྲེམས་དང་འཕྲེལ་བའི / འགྲེམས་རྒྱ / འགྲེམས་ཡིག / འགྲེམས་ཡིག་ཐོག་འགྲེམ

འགྲེམས་སྟོན *noun*
drem tön

प्रदर्शनय
paradaraśanaya

ཕྱིར་སྟོན / བར་སྟོན་གྱི / འགྲེམས་སྟོན / འགྲེམས་སྟོན་འབད་པ / འགྲེམས་སྟོན་འབད་ནི / ཁྱད་སྟོན་ཀྱི / ལམ་སྟོན་གྱི / ཯ང་ནི / དཔལ་གྱི / གསལ་སྟོན / གསལ་སྟོན་འབད་ནི / སྟོན་ནི / མཐོང་ཚུགས་ནི / བཀྲམ་སྟོན

पेनॉवनॉन
paenavanana

ཕྱིར་སྟོན / བར་སྟོན་གྱི / འགྲེམས་སྟོན / འགྲེམས་སྟོན་འབད་པ / འགྲེམས་སྟོན་འབད་ནི / ཁྱད་སྟོན་ཀྱི / ལམ་སྟོན་གྱི / ཯ང་ནི / དཔལ་གྱི / གསལ་སྟོན / གསལ་སྟོན་འབད་ནི / སྟོན་ནི / མཐོང་ཚུགས་ནི / བཀྲམ་སྟོན

འགྲེམས་སྟོན་འབད་བ *noun*
drem tön bé ba

प्रदर्शनय
paradaraśanaya

ཕྱིར་སྟོན / བར་སྟོན་གྱི / འགྲེམས་སྟོན / འགྲེམས་སྟོན་འབད་པ / འགྲེམས་སྟོན་འབད་ནི / ཁྱད་སྟོན་ཀྱི / ལམ་སྟོན་གྱི / ཯ང་ནི / དཔལ་གྱི / གསལ་སྟོན / གསལ་སྟོན་འབད་ནི / སྟོན་ནི / མཐོང་ཚུགས་ནི / བཀྲམ་སྟོན

पेनॉवनॉन
paenavanana

ཕྱིར་སྟོན / བར་སྟོན་གྱི / འགྲེམས་སྟོན / འགྲེམས་སྟོན་འབད་པ / འགྲེམས་སྟོན་འབད་ནི / ཁྱད་སྟོན་ཀྱི / ལམ་སྟོན་གྱི / ཯ང་ནི / དཔལ་གྱི / གསལ་སྟོན / གསལ་སྟོན་འབད་ནི / སྟོན་ནི / མཐོང་ཚུགས་ནི / བཀྲམ་སྟོན

འགྲེལ་བཤད *noun*
drel shé

वार्ताव
vaārataāva

འགྲེལ་བཤད / གསལ་སྒྲ / འཕྲོད་བཤད་འབད་ནི / མེ་མདའ་སོགས་ཀྱི / ལྟན་ཞུ / ལྟན་ཞུ་འབད་ནི / ཉོགས་བཤད་བགོད་ནི / གསལ་བཤད / གསལ་བཤད་ཞུ་ནི

विस्तरय
vaisataraya

འགྲེལ་བཤད / རིགས / བཤད་པ

འགྲོ་བ *noun*
drowa

पुरुषत्व
paævaætama

འགྲོ་བ / ཉིང་ལག / གནས་པ / ཁྱིད་པ / གསོན་གནས / ཡོངས་གནས / འཚོ་གནས / ཡོད་པ

འགྲོ་བ་མིའི *adj*
drowa mi

मानव
maānava

འགྲོ་བ་མིའི / མིའི / མི / མི་དང་འབྲེལ་བའི

मानुषिक
maānauṣaika

འགྲོ་བ་མིའི / མི / མི / མི་དང་འབྲེལ་བའི / མི་རིགས་ཀྱི

मिनिसा
mainisaā

འགྲོ་བ་མིའི / ཆུ་ནགས་གྱི་མི / སྒྲེལ་བ / ལྷ་འབད་མི་ཆུ་ཏ / ལས་ཁྱད་གྱི་མི / ཆུགས / མི / མི / མི་དང་འབྲེལ་བའི / ཉེ་ཚན་གྱི་མི / ཕོ / ཕོ་སྒྲེལ / ཕོ་སྒྲེལ་གྱི་མིང་ཚན / གང་ཟག འགྲོ་བ་མི་རིགས / དཔེར་ན་ ཆུ་ཀུར་གྱི་མི

འགྲོ་བསྐྱོད *noun*
dro kyö

पिटतॉ
paiṭata

འགྲོ་བསྐྱོད / འགོ་བསྡུགས་ནི / འགྱོ་ནི / ཏོན་ལོང་འབད་ནི / མ་འདུས / ཐ་དད / ཐོན་བསྐྱོད

पिटतॉवैम
paiṭatavaīma

འགྲོ་བསྐྱོད / འགོ་བསྡུགས་ནི / འགྱོ་ནི / ཏོན་ལོང་འབད་ནི / མ་འདུས / ཐ་དད / ཐོན་བསྐྱོད

འགྲོ་འགྲུལ *noun*
dro drül

संचारक
saṁcaāraka

འགྲོ་འགྲུལ / འགྲོ་འགྲུལ་འབད་ནི / འགྲུལ་སྐོར་ཡོད་པ / འགྲུལ་སྐྱོད་ཀྱི / འགྲུལ་ཁྱད་ཀྱི / ཕྱི་ཕྱིར / ཕྱི་ཕྱིར / ལས་ཀྱི / མཁའ་འགྲུལ / སྐོར་འགྲུལ / ལམ་འགྲུལ / ལམ་འགྲུལ་འབད་ནི / བཅུ་སྐོར་པ / བཅུ་བཤད / འཕྲུལ་ཏ་གཤང་ནི / མཚོ་འགྲུལ

འགྲོ་འགྲུལ་བཀག་ནི *verb*
dro drül kak ni

अलॅला
alalaā

འགྲོ་འགྲུལ་བཀག་ནི / འགྲུལ་སྐྱོད་བཀག་ནི / བཀག་ནི

འགྲོ་འགྲུལ་འབད་ནི *verb*
dro drül bé ni

आवरणय
āvaraṇaya

ཐུ་ནི / འགྲོ་འགྲུལ་འབད་ནི / གང་ནི / འགོག་ནི / ཆུད་ཟྱུང་འབད་ནི / འགྱོ་ནི / ནགས / ཀྱ / ཁྱབ་ནི / ལང་ནི / ལང་མ་ཐེ་ཕྱིན་ནི / ཕྱོང་ནི / ཐུབ་ནི / ཚང་ནི / ཚན་ཐེ་འབད་ནི / ཕྱུང་ནི

संचारक
saṁcaāraka

འགྲོ་འགྲུལ / འགྲོ་འགྲུལ་འབད་ནི / འགྲུལ་སྐོར་ཡོད་པ / འགྲུལ་སྐྱོད་ཀྱི / འགྲུལ་ཁྱད་ཀྱི / ཕྱི་ཕྱིར / ཕྱི་ཕྱིར / ལས་ཀྱི / མཁའ་འགྲུལ / སྐོར་འགྲུལ / ལམ་འགྲུལ / ལམ་འགྲུལ་འབད་ནི / བཅུ་སྐོར་པ / བཅུ་བཤད / འཕྲུལ་ཏ་གཤང་ནི / མཚོ་འགྲུལ

འགྲོ་ལུགས *adj*
dro luk

सामान्य
saāmaānaya

མཁན་གྱི / མཁན་ཁ་ལུགས་ཀྱི / ཐྱིར་བཏང་ / ཐྱིར་བཏང་གི / ཐྱིག་ཀ / ཐྱིག་གི / འཚེང་ཚམ་ཀྱི / འགྲོ་ལུགས / དུས་ཕྱུན་ཀྱི / དཏྱུས་མའི / ལུགས་སོལ / ལུགས་བཞིན་དུ / ལུགས་བཞིན་ཀྱི / རང་བཞིན་ཀྱི / རན་ཏོག་ཏུ / གཞུང་ཆུང་གི

सुपुरउदु
saupauraudau

མཁན་གྱི / མཁན་ཁ་ལུགས་ཀྱི / ཐྱི་མཐུན་ཀྱི / ཐྱིར་བཏང་ / ཐྱིར་བཏང་གི / ཐོན་གཤིས་ཀྱི / ཐྱིག་གི / འགྲོ་ལུགས / དུས་ཕྱུན་ཀྱི / ཁྱད་ཆེ་བའི / དཏྱུས་མའི / ལུགས་སོལ / ལུགས་བཞིན་དུ / ལུགས་བཞིན་ཀྱི / གཤིས་ཆ་རའི / གཤིས་མཐུར་ཀྱི / ཕལ་ཆ / ཕན་ཕྱུན / རང་བཞིན་ཀྱི / ལུན་ཐྱིས་ཐྱིས / ལུན་ཁག / མཐུན་མོང་གི / གཞུང་ཆུང་གི

उतॉसवय
utasavaya

ཆོས་ཐོག་ལས་མཁོད་ཐོ / ཆོ་ཀ / འགྲོ་ལུགས / དུས་ཐོན / ཨ་ཕད་ཐོ / གོས་འབྲིས / ཐུ་ཐོ / ཐྱང་ཆུན / ཐྱང་རིམ / ལས་རིམ / ལུགས་སོལ / རིམ་ཕོ / ཏེན་འཚེལ / ཁྲིད་འཚུན་ལས་རིམ / ཚོང་ཐྱོང / ཚོང་མཁྲོན

कॉरियावलिय
karaiyaāvalaiya

འགྲོ་ལུགས / འགྲུར་རིམ / འགྲུར་བ / ཐུ་ཐོའི་ལམ་ལུགས / ཐུ་ཐོའི་རིམ་པ / ཐུ་ལུགས / ཐུ་རིམ / ལུ་རིམ / ལས་ལེན་འཛིལ་ནི / བཟོ་འདོན / བཟོ་ཐྱོར

समॉमत
samamata

ཐྱེག་ཁྲིམས / འགྲོ་ལུགས / དགོས་འདོད་ཚད་གཞི / གོམས་གཤིས / ལམ་ལུགས / གནས་ཚད / ཚད་གཞི / བརྗེ་ཐབས / ཚུལ

पोउदु
paeādau

མཁན་གྱི / ཐྱི་མཐུན་ཀྱི / ཐྱིར་བཏང་ / ཐྱིར་བཏང་གི / ཐོན་གཤིས་ཀྱི / ཐྱིག་གི / འགྲོ་ལུགས / ལུགས་ཆུན་ཀྱི / ཁྱད་ཆེ་བའི / དཏྱུས་མའི / ལུགས་སོལ / ལུགས་བཞིན་དུ / ལུགས་བཞིན་ཀྱི / གཤིས་ཆ་རའི / གཤིས་མཐུར་ཀྱི / ཕལ་ཆ / ཕན་ཕྱུན / ལུན་ཐྱིས་ཐྱིས / ལུན་ཁག / མཐུན་མོང་གི / གཞུང་ཆུང་གི

འགྲོ་ལོང་ཐྲོམ་པའི *adj*
dro song bom pé

वटिना
vaṭainaā

འགྲོ་ལོང་ཐྲོམ་པའི / ཁོང་ཐྲོམ་པའི / ཁོང་ཅན / ཁོང་ཆེ་བའི / ཁོང་ཚད / ཁྱོང་ཆུང་ཅན / ཁྱོང་ཆུང་ཆེ་བའི / གནས་ལོང་ཅན / ཐྲེང་ནས་པཏྟེ་བའི / རིན་ཆེན / རིན་ཆེ་བ / རིན་ཆེ་བའི / རིན་ཕང་ཅན / རིན་ཕང་ཆེ་བ / རིན་ཕང་ཆེ་བའི / རིན་མཐོ་བ / རིན་མཐོ་བའི / ཙཱ་ཅན

འགྲོལ་ནི *verb*
dröl ni

जय
jaya

བཙོམ་ནི / དབུ་ནི / ཕང་ནི / འགྲོལ་ནི / བཏྲུང་ནི / འཛིམ་ནི / ཆུལ་ཁ / ཆུལ་ཁ་འཕོར་ནི / ཆུལ་ནི / དཀའ་ངལ་སེལ་ནི / བཀག་ནི / སྐད་གཏམ་འཕོན་ནི / ཟེ་འཕོར་ནི / ཐྲོན་ཐྲོམ་ཟན་ནི / ལྷག་ལྡན་འཕེལ་ནི / མིང་གཏམ་འཕོར་ནི / ལྷན་ཐུགས་ཆུལ་ནི / ཁམ་གཏང་ནི / ཐང་ནི / རིན་འཕོར་ནི / བསམ་བའི་རེ་བ་བསྐང་ནི / ཁང་ནི / ཚེལ་ནི / ཐར་ནི / འཕོར་ནི / དབྱུག་ནི / གཟུར་ནི

འགྲོལ་བ *noun*
dröl ba

विमुक्ति
vaimaukatai

འགྲོལ་བ / ཐྲོལ་བ / བཏང་བ / ཐར་བ

འགྲོས *noun*
drö

प्रवणताव
paravaṇataāva

འགྲོས / ཁ་ཕྱོགས / ལམ་ལུགས / རང་གཤིས / རང་བཞིན / ཐོལ

प्रवनताव
paravanataāva

འགྲོས / ཁ་ཕྱོགས / ལམ་ལུགས / རང་གཤིས / རང་བཞིན / ཐོལ

འགྲོས་ཀྱིས *adj*
drö kyi

कमॅमाइलि
kamamaælai

ཕྱི་ཕྱིཕ / འགྲོས་ཀྱིས / ཐྲིང་ངན་ཅན / མཚོ་ཁགས་ངུ་ལས་མེད་པ / ལེ་ཚོ / ལེ་ཚོ་ཅན / ཚོ་མཁེ་རི་ཀའི་ཏོམ་གྱི་རིགས་ཅིག / ཐྲོ་ཁ་ཐྲོ་ཀ / ཐྲོ་ཀ་ཐྲོ་ཀ / ཕ་ཀའི་ཏོམ་ཀྱི་ཤིང་ཏན / ཤིང་ཤིང / ཡུན་ཤིང་བའི / ཚོ་མཁེ་རི་ཀའི་ཏོམ་ཀྱི་རིགས་ཅིག ཐྲིང་ངན

འགྲོས་ཀྱིས་ཐྲེ *adv*
drö kyi bé

सेमॅनॉ
saemaina

འགྲོས་ཀྱིས་ཐྲེ / ཁོ་ལེ་ཐྲེ

འགྲོས་ཀྱིས་ཐྲེ་ཐྲར་ནི *verb*
drö kyi bé par ni

षेकॅ
ṣaeka

འབར་ནི / འགྲོས་ཀྱིས་ཐྲེ་ཐྲར་ནི / ཐྲིག་འབར་ནི / ལག་ལེ་ནི / ལག་ཕྲུག་ཆུ་ནི / ཁ་ཐུག་ཏུ / ཁ་ཐུག་ཏུ་ནི / ཁ་ཐུ་ཁ / ཁ་ཐུ་ཁ / ཁ་ཐུ་ཁ

འང་ adv
ang

තවදුරටත්
tavadauraṭata

འང་ / ད་རུང་ / དྲག་པ་སྟེ / ཤ་ཙང་ / ཁ་སྐོང་ / ཀྱང་ / ལྷག་པར / ལྷག་སྟེ / ལྷན་ཐབས / མང་ཐུ་སྟེ / གཞན་མེད་ས་མེད / ཤིན་ཏु / ཡང་

දැ
da

འང་ / ཤ་ཙང་ / ཀྱང་ / གཞན་མེད་ས་མེད / ཤིན་ཏु / ཡང་

වී
vaī

འང་ / དང་ / དེ་ལྟར / འདི་བཟུམ་སྟེ / ཀྱང་ / ཡང་

ඕනෑවට
ōnaǣvaṭa

འང་ / ཤ་ཙང་ / ཀྱང་ / གཞན་མེད་ས་མེད / ཤིན་ཏु / ཡང་

අධික
adhaika

འང་ / ད་རུང་ / དྲག་པ་སྟེ / ཤ་ཙང་ / ཁ་སྐོང་ / ཀྱང་ / ལྷག་པར / ལྷག་སྟེ / ལྷན་ཐབས / མང་ཐུ་སྟེ / གཞན་མེད་ས་མེད / ཤིན་ཏु / ཡང་

තව
tava

འང་ / ད་རུང་ / དྲག་པ་སྟེ / ཤ་ཙང་ / ཁ་སྐོང་ / ཀྱང་ / ལྷག་པར / ལྷག་སྟེ / ལྷན་ཐབས / མང་ཐུ་སྟེ / གཞན་མེད་ས་མེད / ཤིན་ཏु / ཡང་

འཛང་ནི verb
chang ni

බෙයාර්
baeyaāra

འཛང་ནི / དོན / བཏགས་ནི / ཟེགས་ནི / བཟོད་ནི

වලසා
valasaā

འབགས་ནི / འཛང་ནི / དོན / བསྡུར་ནི / བཏགས་ནི / ཟེགས་ནི / བཟོད་ནི

འཛམ noun
cham

නැටුම්
naæṭauma

འཛམ / གར་འཛམ / སྒྲ་གར / ཞལས་ཀྱ

නර්තන
naratana

འཛམ / གར་འཛམ / སྒྲ་གར / ཞལས་ཀྱ

འཛམ་ཁ noun
cham kha

ප්‌රතිසන්ධාන
parataisanadhaāna

འཛམ་ཁ / ནང་འཕྲོགས

සංහිඳියාව
saṁhaiṅdaiyaāva

འཛམ་ཁ / ནང་འཕྲོགས

འཛམ་ཁ་བཟོ་ནི verb
cham kha zo ni

සමගි
samagai

ཆ་གནས་བསྡུག་ནི / འཛམ་ཁ་བཟོ་ནི / ཁས་ལེན་བསྡུག་ནི / ནང་འཕྲོགས་ཀྱི་ནི

འཛམ་ཏོག་ཏོ adj
cham tok to

සුහදශීලී
sauhadaśaīlaī

འཛམ་ཏོག་ཏོ / ཐུམས་བཟེ་ཅན / ཕན་སེམས་ཅན / བསམ་པ་བཟང་པོ / མཐུན་ཏོག་ཏོ

හිතකාමී
haitakaāmaī

འཛམ་ཏོག་ཏོ / ཐུམས་བཟེ་ཅན / ཕན་སེམས་ཅན / བསམ་པ་བཟང་པོ / མཐུན་ཏོག་ཏོ

විශේෂාංග
vaiśaeṣaāṁga

འཛམ་ཏོག་ཏོ / སྒྲ་སྟེའི / སྒྲ་ཚོགས་ཀྱི / གཞིག་ཏु་གཞན་ས་བའི / མི་དང་འབྲེལ་བའི / མི་སྟེའི / མཉམ་གཞིག་ཐོན་པའི / གཞན་དང་འབྲེལ་བའི

འཛམ་མཐུན noun
cham tün

සංසේචනය
saṁsaecanaya

འཛམ་མཐུན / མཚའ་འབྲེལ / མཚའ་མཐུན / ཉེ་འབྲེལ

འཛམ་ཤོས adj
cham shö

අසල
asala

སྒོ་བོཊགས་ལར / འཛམ་ཤོས / གསང་ནི / བཟླས་ནི / འབྲེལ་ཐག་ཉེ་བའི / ངན་ཤེས་ཀྱི / ཐོ་བཟླས་ནི / ཤ་ལམ་འདུ་བའི / མཐུག་ཐོམ་འབད་ནི / མཐུག་བསྡུ་ནི / ལག་པ་བམ་དགས / ཉེ་ཤོས / གསང་བའི / ཐག་ཉེ་བའི / ཚོང་ཁང་ཆུ་ཏུ / བཙུམ་ནི / གཞན་ཁ་གཟབ་ཀྱི

වසන්න
vasanana

སྒོ་བོཊགས་ལར / འཛམ་ཤོས / གསང་ནི / བཟླས་བཟླས་ལས / བཟླས་ནི / འབྲེལ་ཐག་ཉེ་བའི / ངན་ཤེས་ཀྱི / ཐོ་བཟླས་ནི / ཤ་ལམ་འདུ་བའི / མཐུག་ཐོམ་འབད་ནི / མཐུག་བསྡུ་ནི / ལག་པ་བམ་དགས / ཉེ་ཤོས / གསང་བའི / ཐག་ཉེ་བའི / ཚོང་ཁང་ཆུ་ཏུ / བཙུམ་ནི / གཞན་ཁ་གཟབ་ཀྱི / གཞན་མ་ཤོང་ས

සමීප
samaīpa

སྒོ་བོཊགས་ལར / འཛམ་ཤོས / གསང་ནི / བཟླས་བཟླས་ལས / བཟླས་ནི / འབྲེལ་ཐག་ཉེ་བའི / ངན་ཤེས་ཀྱི / ཐོ་བཟླས་ནི / ཤ་ལམ་འདུ་བའི / མཐུག་ཐོམ་འབད་ནི / མཐུག་བསྡུ་ནི / ལག་པ་བམ་དགས / ཉེ་ཤོས / གསང་བའི / ཐག་ཉེ་བའི / ཚོང་ཁང་ཆུ་ཏུ / བཙུམ་ནི / གཞན་ཁ་གཟབ་ཀྱི / གཞན་མ་ཤོང་ས

འཛར་གཞི noun
char zhi

දැක්ම
daækama

འཛར་སྣང་ / འཛར་གཞི / དགེ་སྣང་ / ལྟ་ལས / འཕྲུང་ས / ལས་དོན / སྣང་འཛར / སྣང་བརྟན / སྣང་རིས / སྣང་གཟུགས / ཉམས་སྣང་ / ཕྱུགས་འཛར / ས་ཆའི་མཐོང་སྣང་ / ས་ཁོངས / མཐོང་སྣང་ / མཐོང་ཤུགས / ཁྱོམ་ཤགས / ཁྱོམ་འཛས

සිතියම
saitaiyama

བཅའ་སྒྲིག་ཀྱབ་ནི / འཛར་གཞི / འཛར་གཞི་བཏིང་ནི / འཛར་གཞི་བརྩམ་ནི / ཐོག་འཛར / ཐོག་ངན / ཐོག་བརྩམ་ནི / ལས་འཛར་བཟོ་ནི / ཡར་རིས / རི་མོ / ས་ཁྱ / སས་ཁྱ / ཆོས་ཀྱངས་བགོད་ནི / གཡོ་འཛར

සැලැස්ම
saælaæsama

བཅའ་སྒྲིག་ཀྱབ་ནི / འཛར་གཞི / འཛར་གཞི་བཏིང་ནི / འཛར་གཞི་བརྩམ་ནི / ཐོག་འཛར / ཐོག་ངན / ཐོག་བརྩམ་ནི / ལས་འཛར་བཟོ་ནི / ཡར་རིས / རི་མོ / ས་ཁྱ / སས་ཁྱ / ཆོས་ཀྱངས་བགོད་ནི / གཡོ་འཛར

འཛར་ཁ noun
charwa

පරිකල්පනය
paraikalapanaya

འཛར་ཁ / དགེགས་སྣང་ / སྣང་འཛར / སྣང་ཁ / མཚོ་ནི / མཚོ་བསམ / མཚོ་བསམ་གཏང་ནི / བསམ་ནི / བསམ་པ / ས་ཁམས་ལར་འཛར་ནི

සිතන්න
saitanana

འཛར་ཁ / དྲན་ནི / དགེགས་སྣང་ / སྣང་འཛར / སྣང་ཁ / མཚོ་ནི / མཚོ་བསམ / མཚོ་བསམ་གཏང་ནི / རེ་བ་བསྒྲིང་ནི / བསམ་ནི / བསམ་པ / ས་ཁམས་ལར་འཛར་ནི

འཛར་ཁ་བཏགས་ནི verb
char zhi tsam ni

සිතියම
saitaiyama

བཅའ་སྒྲིག་ཀྱབ་ནི / འཛར་གཞི / འཛར་གཞི་བཏིང་ནི / འཛར་གཞི་བརྩམ་ནི / ཐོག་འཛར / ཐོག་ངན / ཐོག་བརྩམ་ནི / ལས་འཛར་བཟོ་ནི / ཡར་རིས / རི་མོ / ས་ཁྱ / སས་ཁྱ / ཆོས་ཀྱངས་བགོད་ནི / གཡོ་འཛར

සැලැස්ම
saælaæsama

བཅའ་སྒྲིག་ཀྱབ་ནི / འཛར་གཞི / འཛར་གཞི་བཏིང་ནི / འཛར་གཞི་བརྩམ་ནི / ཐོག་འཛར / ཐོག་ངན / ཐོག་བརྩམ་ནི / ལས་འཛར་བཟོ་ནི / ཡར་རིས / རི་མོ / ས་ཁྱ / སས་ཁྱ / ཆོས་ཀྱངས་བགོད་ནི / གཡོ་འཛར

འཛར་གཟུགས noun
char zuk

තත්ත්වය
tatatavaya

ངར་སྣང་ / ཆགས་གནས / ཆགས་ཡུལ / འཛར་སྣང་ / འཛར་གཟུགས / ཆོས་ལས་ཀྱལ / ཐོང་ཁྱིམ / ཐོང་ས / ཐོང་ཕང་ས / ཐོང་ཕྱལས / ཐོང་ཁྱི / ངལ་ཡུན / ཀུལ་ཁལ / ལྷ་འགན / ཐོག་རིག་གནས་ཕྱང་ས / ནམ་མཁའ / སྣང་ཁ / གནས / གནད་དོན / གནས་ཕྱང་ས / ཁ་ལམ / ཁ་ལམ་ཤ / ཁ་ལམ་ཤ་ཁའི་ཚོར་ཁ / ཀུ

འཛར་དངུལ noun
char ngül

අයවැය
ayavaæya

འཛར་ནི verb
char ni

පෙනේ
paenae

འཛར་ནི / སྣང་ནི

සංචාරය
saṁcaāraya

འཛར་ནི / འཕྱོད་ནི / ཤ་ཡོ་ནི / མཚལ་ཐང / མཚལ་ཐང་ཞུ་ནི / ཐུ་མཚུན་བཅར་ནི / ཤམས་ཐྲོང་འབྱུང་ནི / ཤམས་ཐྲོང་འཚོལ་ནི / ཤེས་ནི / བཅུ་ཐོར / བཅུ་ཐོར་འབད་ནི / བཅུ་ནི / ཆ་ཞིབ་འབད་ནི / མཐོང་ནི / འཚོལ་ནི / གཞིགས་ཐོར

පෙනී
paenaī

འཛར་ནི / འཕྱོད་ནི / སྣང་ནི / ཤར་ནི / འཐོན་ནི / མཐོང་ནི

බලන්න
balanana

འཛར་ནི / འཕྱོད་ནི / ཤ་ཡོ་ནི / ཤམས་ཐྲོང་འབྱུང་ནི / ཤམས་ཐྲོང་འཚོལ་ནི / ཤེས་ནི / བཅུ་ནི / མཐོང་ནི / འཚོལ་ནི

འཛར་ལ noun
char kha

ප්‌රතිසන්ධාන
parataisanadhaāna

འཛར་ལ / ནང་འཕྲོགས

සංහිඳියාව
saṁhaiṅdaiyaāva

འཛར་ལ / ནང་འཕྲོགས

འཛར་ལ noun
charwa

පරිකල්පනය
paraikalapanaya

འཛར་ལ / དགེགས་སྣང་ / སྣང་འཛར / སྣང་ལ / མཚོ་ནི / མཚོ་བསམ / མཚོ་བསམ་གཏང་ནི / བསམ་ནི / བསམ་པ / ས་ཁམས་ལར་འཛར་ནི

සිතන්න
saitanana

འཛར་ལ / དྲན་ནི / དགེགས་སྣང་ / སྣང་འཛར / སྣང་ལ / མཚོ་ནི / མཚོ་བསམ / མཚོ་བསམ་གཏང་ནི / རེ་བ་བསྒྲིང་ནི / བསམ་ནི / བསམ་པ / ས་ཁམས་ལར་འཛར་ནི

འཛར་སྒྲུང noun
char drung

ආදර
ādara

འཛར་སྒྲུང / འཛར་ཐུང / མཚའ་ཐུན་ར / དཀའ་ངལ་ཅན / ཕན་ཐབས / ཕན་ཐབས / ཕན་ཐབ / ཕན་ཐབ / ཕན་ཐབ

འཚར་སྣང་ *noun*

char nang

දැනුම

daænauma

ཚ་བཞག་ནི། / འཚར་སྣང་ / འབོད་པ། / གོམས་འཛིས / གོ་བ། / ཐོག་ས / ཐུན་ཚེས་ཀྱི། / ཉ་གོ་ནི། / ཐུན། / ཐོ་རིག / མིང་གཏམ་འཛིབ་ནི། / གནས་སྐབས / ངོས་འཛིན་ནི། / མཐོ་ལྷག་ས / མཐོ་བསམ / བསམ་འཚར / བསམ་ཐོ། / བསམ་ཚུལ / ཕེས་ཏྲ / ཕེས་ནི། / ཕེས་པ / ཐལ་ཕེས / ཤུགས་བསམ / དཔྱེ་བ་ཕྱེ་ནི། / ཡོན་ཏན / ཐོ་རིག ངོད་ངག ངམིགས་ངོན

තත්ත්වය

tatatavaya

བར་སྟང་ / ཚགས་གནས / ཚགས་ཡུས / འཚར་སྟང་ / འཚར་གཟུགས / ཆིབས་ཀུལ / ཐོང་ཁྱིམ / ཐོང་ས / ཐོང་ཐང་ / ཐོང་ཕུས་པ / ངུས་ལྟེ / ལྕགས་ཤ / ལྕ་འཁན / ཐྲོག་ཏིག་ཅི / ཏཱ་ཡུན / ཐུལ་ལས / ལྟ་འཁན / ཐྲོག་ཏིག་གནས་ས་ཁ / ནམ་མཁའ / ཐང་ས / གནས / གནད་ངོན / གནས་ཁ་ཅན / གནས་ཚན / མཚའ་ཐེ / ཉེ་འཚོར / རང་དབང་ / རང་བཞིན་གནས་ཁ་ཅན / རང་བཞིན་མཐའ་ཐོར་གནས་ཁ་ཅན / ས་ཐྲོ་ཁག / ས་ཁོ / ས་ཁོངས / ས་གནས / ས་ཐོང་ / མཐའ་ཐོར / འཕྲོད་ལམས / འཚོ་ལམས / འཚོ་ལ་ཐོབ་ས / ཡང་ས / ཡང་པའི་ཚོར་བ / གཞུ

හැඟීම

haæňgaīma

འཚར་ཐང་ / འཕགས་ཏ / ཐུབ་འཕགས / ཆྱེན / ཆེན་ཤུགས / ཐུགས་འཕགས / ལས་འཕགས / ལང་ས་ལ / ཐ་ལ / ཐ་ལ་ཡོད / ཐ་ལ / ཐ་ལ / ཐ་ལ

འཆོལ་ལོང་ *noun*

chöl long

ཕིས་ཟུ

paisasau

འཆོལ་འཆོལ་ཟ / འཆོལ་ལོང་ / འདོད་ཤུགས་ལུ་ཐལ་བའི / སྒྲོན་པ / སེམས་གནས་པ་མེད་པ / ཟློ་ཞིན་ཅན / ཚ་ནས / ཅོག་ཆུག / ཅོག་ཆུག་ འཆོལ་ལོང་

ཨནུཝཎ

anauvaṇa

འཆོལ་འཆོལ་ཟ / འཆོལ་ལོང་ / འདོད་ཤུགས་ལུ་ཐལ་བའི / དགོངས་ཐ་སྙད་མེ / དགོངས་ཐ་སེ་སི / འཚུང་ཤུར་མེད་པ / ཐེན་ཁོ / ཐེན་ཁ་ནས་ཅན / ཐོ་ཡོས་ཁ་ནས་ཅན / ཐུན་པོ / ཐུན་པོའི / ཐུན་ཁ་ཅོའི / ཁོང་ཚུ་ཁ་ཅོ་ཁ་ལུ / སེམས་གནས་པ་མེད་པ / ཚ་ནས་ཆེ / ཚ་ནས / ཚ་ནས་ཀྱི / ཚ་མ་ཚངས

ཨུཨ

umatau

འཆོལ་འཆོལ་ཟ / འཆོལ་ལོང་ / འདོད་ཤུགས་ལུ་ཐལ་བའི / སེམས་གནས་པ་མེད་པ / ཐུ་ཞིན་ཅན / ཚ་ནས / ཅོག་ཆུག / ཅོག་ཆུག་ འཆོལ་ལོང་

ཨུནམཏཏཱཏཀ

unamatataka

འཆོལ་འཆོལ་ཟ / འཆོལ་ལོང་ / འདོད་ཤུགས་ལུ་ཐལ་བའི / སེམས་གནས་པ་མེད་པ / ཐུ་ཞིན་ཅན / ཚ་ནས / ཅོག་ཆུག / ཅོག་ཆུག་ འཆོལ་ལོང་

མཻཌ

maeāḍa

འཆོལ་འཆོལ་ཟ / འཆོལ་ལོང་ / འདོད་ཤུགས་ལུ་ཐལ་བའི / དགོངས་ཐ་སེ་སི / འཚུང་ཤུར་ཅན / ཐེན་ཁོ / ཐེན་ཁ་ནས་ཅན / ཐོ་ཡོས་ཁ་ནས་ཅན / ཐུན་པོ / ཐུན་ཁ་ཅོ / ཐུན་ཁ་ཅོ / ཁ་ནས / ཚ་ནས / ཅོག་ཆུག / ཅོ་ཁ / ཅ / ཅ / ཅ

ආලෝකවත්

ālaeākavata

ཨ་ཙི་རེ / རྒྱང་ཀུ / མངར་བས་ཅན་ / བསྲུས་བསྲུས་ / འཕྲོམ་ངོ་སྟོན་ནི / དཀའ་ཁྱམས་ཅན་ / དཀའ་ཏོག་ཏོ / འཇམ་ས། / འཇམ་ཏོང་ཏོ / ལྷོད་མེདས / དཀར་མངར་བས་ཅན་ / བཀྲག་ཚ་ཏྲག་ས / སྒྲ་པོ / ལེགས་ཤོམ / ཐོ་ཐོས་ཅན་ / མེ / མེ་དང་ཐྲོག་ཆུ་བྱ / མེ་འོད / ཁྱམས་དགའ་བའི / གཞིད་ཐུམ་ཅིག / ཁྱང་ས། / འོད / འོད་ཚམ་ཆེ / འོད་མངར་བ / འོད་ཐུན་བཤུགས་ནི / འོད་གསལ་ནི / ཐོ་ཤར་བ / ཐོ་ཤར་ནི / རིག་པ་ཚ་ཏྲག / བདེ་ཁ་ཅིག / ཚོས་གཞིའི་བཀྲག་ཆུ་བྱ / ཡང་འཕྲོས་འཕྲོས / ཡང་

ཌི་ལི་ཞེན

dailaisaena

ཨ་ཙི་རེ / ཨང་དང་པ / མཆོག་ཏུ་ཐྱུར་པ / རྒྱང་ཀུ / མངར་བས་ཅན་ / བསྲུས་བསྲུས / དཀའ་ཁྱམས་ཅན་ / དཀའ་ཏོག་ཏོ / འཇམ་ས། / འཇམ་ཏོང་ཏོ / ལྷོད་མེདས / དཀར་མངར་བས་ཅན་ / བཀྲག་ཚ་ཏྲག / སྒྲ་པོ / ལེགས་ཤོམ / ཐོ་ཐོས་ཅན་ / ཐོ / ཐོ་ཐང / ཁྱམས་ཁ་ཏགས / ཁ་ཏགས / ཁ་ཏགས / ཁ་ཏགས་ཏོ / ཁ་ཏགས་ཏོ་ཏཱཿ / ཁ་ཏགས / ཁ་ཏགས / ཁ་ཏགས

འཇའ་རིས་མོ། noun
ja rismo

අලංකාරය

alaṁkaāraya

མཛེས་ཆ / མཛེས་རྒྱམ / མཛེས་པ / འཇའ་རིས་མོ / ཁྱད་ཆོས / ལེགས་ཆ / ལེགས་ཤོམ / གསར་རིས་མོ

සුන්දර

saunadara

མཚོག་ཏུ་གྱུར་པ / དཀར་ཚོད་ལེགས་ཤོམ / མཛེས་ལྡན་ཅན / མཛེས་ཉོག་ཏོ / བྱ་ཚེ་ཆེ / འཇའ་རིས་མོ / ཁྱད་འཕགས་ཅན / ལེགས་ཤོམ / གསར་རིས་མོ / སྒོ་ཏོག་ཏོ / བཟང་ལམ་ལམ / གཟི་བརྗིད་ཅན

සුදුසු

saudausau

འབལ་ཞིག / བར་ཚད་མེད་པའི / ཆ་འཚོག་ཅན / ཅིག་བང་ / ལྷོག་ལ་ཐུག / ལྷོག་ལ་ཐུག་ཅན / ལྷོག་ལ་པ / ཏ་ལྷོ་རང་ / བདེན / བདེན་པ / འདི་རང་ / དྲང་པོ / དྲང་པོ / དྲང་པོར་ / འཚོལ་མེད / ཁྱུ་མཚན་ལྡན་པའི / ཁྱུན་ཚད་མེད་པའི / ཉིང་ཁང་ས / འཇའ་རིས་མོ / འཇམ་ཏོང་ཏོ / འཚོན་ཐང་ཅན / ཟླུན་མེད / ལང་ཚ / ལེགས་ཤོམ / ངེས་བདེན / ངོ་མ / ནུས་པ / ཁོས་འབབ་ཡོད་པའི / ཁོས་ལྡན / ཁོས་པ / ཁོས་ཤིང་འཚམས་པའི / རན་པ / རན་ཏོག་ཏོ / ཐང་ཀར / ཏན་ཏན / ཐོབ་དཔང་

උචිත

ucaita

འབལ་ཞིག / བར་ཚད་མེད་པའི / ཆ་འཚོག་ཅན / ཅིག་བང་ / ཏ་ལྷོ་རང་ / བདེན / བདེན་པ / འདི་རང་ / དྲང་པོ / དྲང་པོ / དྲང་པོར་ / འཚོལ་མེད / ཁྱུ་མཚན་ལྡན་པའི / ཁྱུན་ཚད་མེད་པའི / ཉིང་ཁང་ས / འཇའ་རིས་མོ / འཇམ་ཏོང་ཏོ / ཟླུན་མེད / ལང་ཚ / ལེགས་ཤོམ / ངེས་བདེན / ངོ་མ / ཐོས་འབབ་ཡོད་པའི / ཐོས་ལྡན / ཐོས་པ / ཐོས་ཤིང་འཚམས་པའི / རན་པ / རན་ཏོག་ཏོ / ཐང་ཀར / ཏན་ཏན / ཐོབ་དཔང་ / ཕང་ཏང་ཏ / ཕང་ཕངས / ཀྱེགས་མཐུན / འཕ

රූපලාවන්ය

raūpalaāvanaya

མཛེས་ཆ / མཛེས་རྒྱམ / མཛེས་པ / འཇའ་རིས་མོ / ཁྱད་ཆོས / ལེགས་ཆ / ལེགས་ཤོམ / གསར་རིས་མོ

འཇའ་རིས་མོ་མེད་པ adj
ja rismo medpa

අවලස්සන

avalasasana

འཇའ་རིས་མོ་མེད་པ / ཁྱང་ཉེས / མ་ལེགས་པའི / གཅོད་ཉེན་ཡོད་པའི / བཙོ་ཉེས

කැත

kaæta

འཇའ་རིས་མོ་མེད་པ / ཁྱང་ཉེས / མ་ལེགས་པའི / གཅོད་ཉེན་ཡོད་པའི / བཙོ་ཉེས

འཇལ་ཚས། noun
jel ché

පියවරක්

paiyavaraka

འབོར་ཚད / སྒྲངས་ཚད / དཔྱ་ཚད / བང་རྒྱས / བང་མཚོན / སྒྲ་དབྱངས / ཕེ་ལྡག / ཆུ / ཆུ་ཚད / འཇལ་ཚས / འཇལ་ཚད / ཕྱིར་ཚད་འཇལ་ཚས / སྟོགས / གནས་ཚད / ཉ་ལྷགས / ཕོག་ཚོད་བསྡུ་ཞི / རོལ་དབྱངས / ཐང་ / གསོག / ཐག་རིམ / ཐབས་ལམ / ཚད / ཚད་འཇལ་ཞི / ཚད་རྒྱས / ཚད་བཏོན་ཞི / བར་ཐག་ བར་རིམ

පරිමාණ

paraimaāṇa

འཇལ་ཚོད noun
jel tsé

පරිමාණ

paraimaāṇa

පියවරක්

paiyavaraka

රිදිමය

raidamaya

འཇའ་ཁ་ཆེས་ཅན noun
jik pé chö chen

මරණ

maraṇa

འཇིག་རྟེན། noun
jik ten

විදෙස්

vaidaesa

විශ්වය

vaiśavaya

පෘථිවි

paṛthaivai

ලෝක

laeākayae

འཇིག་རྟེན་གཞན་གྱི་མེ noun
jik ten zhen gyi mi

විදේශ

vaidaeśa

འཇིག་རྟེན་འཛམ་གླིང་ noun
jik ten dzam ling

ඉඩම්

iḍama

ලෝක

laeāka

පෘථිවි

paṛthaivai

විදෙස්

vaidaesa

འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི adj
jik ten lé dé pé

අද්භූත

adabhaūta

འཇིག་རྟེན། verb
jik ni

බිය

baya

འཇིག་རྫུལ noun
jik kül

තර්ජනය

tarajanaya

འཇིག་རྫུལ་འབད་ནི verb
jik kül bé ni

තර්ජනය

tarajanaya

འཇིག་རྫས་ དཔང་རྫས་ འཇིག་ལྷང་ noun
jik trak ngang trak jik nang

බිය

baya

འཇིག་རྫས་སྟོན་ནི verb
jik trak tön ni

බය

baya

འཇིག་ལྷང་ noun
jik nang

බිය

baya

භීතිකාව

bhaītaikaāva

འཇིག་ནི verb
jip ni

උරා

uraā

འཇིམ་བཟོ noun
jim zo

මූර්ති

maūratai

འཇུག་ཐང་ noun
juk tang

භාවිතය

bhaāvaitaya

འཇུག་ནི verb
juk ni

අදාළ

adaāḷa

འཇོན་ཐང། noun
jön tang

 හැකියාව
haækaiyaāva

ཕྱག་མཐེབ། / ལྷོག་གཡས། / ལྷོག་གཡྱས། / ལྷོག་གཡྱས་ནན། / ལྷོག་གཡས། / ལྷོག་གཡས། / གཤམ་ཁ / འཇོང་ཚད། / འགན་གནས། / གོ་རྒྱབས། / འཇོན་ཐང། / ལྷན་ངར། / ལེ་ཏོག་ཏུ། / ཁྱོས། / ལྷན་ལ། / ནུས་ཚད། / ཧོང་ཐིབས། / རིག་རྒྱས། / ཤོང་ཚད། / ཐིང་ལེས།

හැකියා
haækaiyaā

ཕྱག་མཐེབ། / ལྷོག་གཡས། / འཇོན་ཐང། / ལེ་ཏོག་ཏུ། / ཁྱོས། / ལྷན་ལ། / ཐུན་ཁ་ལས། / ལྷ་ཁ་ལས། / ཐང་ཁ / ལྷ་ལ། / ཐང་ཁ / ལྷ་ལ། / ཐང་ཁ / ལ / ལ / ལ

འཐོན་ནི
verb

tön ni

ᠸᠢᠹᠠᠢᠳᠡᠮᠠ

vaihaidaīma

བསྒྱུར་ནི། / འགྱོར་ནི། / འཕྲུང་ནི། / ལང་ནི། / ཐྲོད་ནི། / ཁོན་ནི། / ཕེབས་ནི། / གཤེགས་ནི། / མཐར་འཁྱོལ་ནི། / མཐར་སོན། / འཐོན་ནི། / འཐོར་ནི།

ᠫᠡᠨᠠᠢ

paenaī

འཚར་ནི། / འཕྲུང་ནི། / སྐང་ནི། / ཤར་ནི། / འཐོན་ནི། / མཐོང་ནི།

ᠯᠠᠩᠭᠠᠠ

ḷaňgaā

བསྒྱུར་ནི། / འགྱོར་ནི། / འཕྲུང་ནི། / ལང་ནི། / ཐྲོད་ནི། / ཁོན་ནི། / ཕེབས་ནི། / གཤེགས་ནི། / མཐར་འཁྱོལ་ནི། / མཐར་སོན། / འཐོན་ནི། / འཐོར་ནི།

ᠡᠪᠠ

eba

བསྒྱུར་ནི། / འགྱོར་ནི། / འཕྲུང་ནི། / ལང་ནི། / ཐྲོད་ནི། / ཁོན་ནི། / ཕེབས་ནི། / གཤེགས་ནི། / མཐར་འཁྱོལ་ནི། / མཐར་སོན། / འཐོན་ནི། / འཐོར་ནི།

ᠮᠠᠲᠤ

matau

ཐྲོད་ཕང་། / ཐྲོད་སྐབས། / ཐྲོད་སྐབས་བཏོན་ནི། / གཏོང་ཁར་སྐབ་ནི། / བསྡུ་ལེན། / བསྡུ་གསོག / ཕེན་རྒྱ་བཏབ་ནི། / ངལ་ཌ་ངལ་ཕྱིན་ནི། / ཐྲོང་ནི། / ཉིན་ཤས་ལ། / ཁར་ཕེབ་ཀྱང་ནི། / ཁར་ལས་ནི། / ཁར་ཕེད་ནི། / ཁར་ལྷན་ནི། / བསྡུ་གསོག ཁོ་ལོ་ནི།

འཐོན་འགྱོ་ནི
verb

tön gyo ni

ᠬᠠᠢᠰᠠᠪᠠᠪᠠ

haisabava

ཕྱག་དར / ངོན་ལྡར་མེད། / གཅི་ཡང་མེད། / གཅ་ཡང་མེད། / མ་ཐྲོད། / མ་ཚངས / ནང་ཐྲོང་ / ས་ཐྲོང་ཡོད་པའི / ལེགས་ཐྲོང་ / ལེགས་ཡེབས་པའི / འཐོན་འགྱོ་ནི / ཐྲོང་ཉིད / ཐྲོང་ཤ / ཐྲོང་ས / ཐྲོང་ཤ་ཉིད / ཐྲོང་པའི་རང་བཞིན / ཐྲོང་མ / ཐྲོང་མ་ལྷན་ནི / ཐྲོང་མ་བཏོན་ནི / ཐྲོང་མ་བཙོ་ནི

ᠬᠠᠢᠰᠠ

haisa

ཕྱག་དར / ངོན་ལྡར་མེད། / གཅི་ཡང་མེད། / གཅ་ཡང་མེད། / མ་ཐྲོད། / མ་ཚངས / ནང་ཐྲོང་ / ས་ཐྲོང་ཡོད་པའི / ལེགས་ཐྲོང་ / ལེགས་ཡེབས་པའི / འཐོན་འགྱོ་ནི / ཐྲོང་ཉིད / ཐྲོང་ཤ / ཐྲོང་ས / ཐྲོང་ཤ་ཉིད / ཐྲོང་པའི་རང་བཞིན / ཐྲོང་མ / ཐྲོང་མ་ལྷན་ནི / ཐྲོང་མ་བཏོན་ནི / ཐྲོང་མ་བཙོ་ནི

ᠨᠠᠢᠪᠠᠣᠳᠤ

naivaāḍau

དུས་མཚམས / འགྱོ་ནི / ཁམས་གང་ལ / བཀོ་བཞག་ནི / ལྷག་མཚུག་ལྟས་ནི / ལྟས་ནི / ངལ་གསོ / འཐོན་འགྱོ་ནི / ཐྲོ་བཤད / གཡུས་ཐྲོར / བཞག་ནི

ᠶᠣᠠ

yaeā

ཕྱག་དར / ངོན་ལྡར་མེད། / གཅ་ཡང་མེད། / གཅ་ཡང་མེད། / མ་ཐྲོད། / མ་ཚངས / ནང་ཐྲོང་ / ས་ཐྲོང་ཡོད་པའི / ལེགས་ཐྲོང་ / ལེགས་ཡེབས་པའི / འཐོན་འགྱོ་ནི / ཐྲོང་ཉིད / ཐྲོང་ཤ / ཐྲོང་ས / ཐྲོང་ཤ་ཉིད / ཐྲོང་པའི་རང་བཞིན / ཐྲོང་མ / ཐྲོང་མ་ལྷན་ནི / ཐྲོང་མ་བཏོན་ནི / ཐྲོང་མ་བཙོ་ནི

ᠷᠢᠺᠲᠠᠺᠠ

raikataka

ཕྱག་དར / ངོན་ལྡར་མེད། / གཅ་ཡང་མེད། / གཅ་ཡང་མེད། / མ་ཐྲོད། / མ་ཚངས / ནང་ཐྲོང་ / ས་ཐྲོང་ཡོད་པའི / ལེགས་ཐྲོང་ / ལེགས་ཡེབས་པའི / འཐོན་འགྱོ་ནི / ཐྲོང་ཉིད / ཐྲོང་ཤ / ཐྲོང་ས / ཐྲོང་ཤ་ཉིད / ཐྲོང་པའི་རང་བཞིན / ཐྲོང་མ / ཐྲོང་མ་ལྷན་ནི / ཐྲོང་མ་བཏོན་ནི / ཐྲོང་མ་བཙོ་ནི

འཐོན་འཛུལ་ཆོག་ཐམ
noun

tön dzül chok tam

ᠸᠢᠰᠠᠠ

vaīsaā

འཛུལ་ཞུགས་ཆོག་ཐམ / ཐྲོན་ཐམ / འཐོན་འཛུལ་ཆོག་ཐམ

འཐོན་འཛུལ་ས་ཁོངས
noun

tön dzül sa khong

ᠫᠷᠣᠶᠠᠨᠲᠠᠶ

parayanataya

ཐོག་ཏུན་མཐུད་ས / ཐོག་རིག་མཐུད་འཕྲལ / འཚོ་གནས / འཐོན་འཛུལ་ས་ཁོངས

འཐོན་ས
noun

tön sa

ᠫᠢᠲᠠᠪᠠᠢᠮᠠ

paiṭavaīma

འཐོན་ཐོ / འཐོན་ས

ᠮᠤᠯᠠ

maūla

ཐུ་ལྡར། / འཕྲུང་ལྡར། / འཕྲུང་ས / འཕྲུང་གཞི / ར་ཏོ / ཐོན་ལྡར། / འཐོན་ས / ཐ་ཀྱངས / ཐ་བ

ᠤᠯᠠᠫᠠᠲᠠ

ulapata

ཐུ་ལྡར། / འཕྲུང་ལྡར། / འཕྲུང་ས / ཐོན་ལྡར། / འཐོན་ས

ᠮᠤᠯᠠᠠᠰᠠᠷᠠᠶᠠ

maūlaāśaraya

ཐུ་ལྡར། / འཕྲུང་ལྡར། / འཕྲུང་ས / ཐོན་ལྡར། / འཐོན་ས

འཐོན་ཐྲོ
noun

tön go

ᠫᠢᠲᠠᠪᠠᠢᠮᠠ

paiṭavaīma

འཐོན་ཐྲོ / འཐོན་ས

འཐབ་ནི
verb

top ni

ᠸᠢᠹᠠᠢᠳᠡᠮᠠ

vaihaidaīma

བསྒྱུར་ནི། / འགྱོར་ནི། / འཕྲུང་ནི། / ལང་ནི། / ཐྲོད་ནི། / ཁོན་ནི། / ཕེབས་ནི། / གཤེགས་ནི། / མཐར་འཁྱོལ་ནི། / མཐར་སོན། / འཐོན་ནི། / འཐོར་ནི།

ᠨᠠᠮᠤ

hamau

འགོ་བསྡུགས་ནི། / ཉིད་ནི། / ཐུ་ཐ་ཏ / ཐུག་ནི། / གནས་ནི། / ཆ་ཙིད་ནི། / ཚོང་ནི། / ཕེས་ནི། / བརྟན་ནི། / རྟོགས་ནི། / མཚོར་ནི། / འཐོབ་ནི། / ཚོར་ནི། / གཞི་ལུ་གནས་ནི། / གཞི་བསྡུགས་འབད་ནི། / གཞི་བསྡུགས་ནི། / གཞིར་བཞག་ནི

ᠫᠠᠰᠤᠪᠠᠲᠠ

pasaubaṭa

བདའ་ཐུན་ནི། / བདག་བཅུང་འབད་ནི། / བདག་འཛིན་འཐབ་ནི། / བདེན་ལྡར་བདག་ཉིད་ནི། / ཐོང་ནི། / བསྒྲུག་ནི། / ཐུན་ཐྲོང་འབད་ནི། / ཕོག་ནི། / ར་ཐལ་ནི། / སེམས་ཤོར་ནི། / བཤེད་ནི། / ཤོང་ནི། / བསལ་ནི། / བཏབ་ནི། / ཐེག་ནི། / ཐོག་ནི། / མཚོང་ནི། / འཐོབ་ནི། / འཁྱལ་ཏེ་འབད་ནི། / འཚོ་ཐྲོང་འབད་ནི། / ཁཏོ་ཐྲོང་འབད་ནི། / འཚོ་ནི། / དབང་ནི། / དབང་བཅུང་འབད་ནི། / ཐུན་ནི། / བཅུང་ནི།

ᠰᠠᠸᠠᠶᠠᠠ

saeāyaā

ཕན་ནི། / གདོང་ཐུག / དགོ་ནི། / འགོ་བསྡུགས་ནི། / མཁུ་ཤོར་ཆུབ་ནི། / ཉིད་ནི། / ཉུ་ཐ་ཏ / ཐུག་ནི། / གནས་ནི། / ངོ་ཕྱད / ངོ་ཕད / ཐུན་ནི། / ཐྲོང་ནི། / ཕེས་ནི། / བརྟན་ནི། / རྟོགས་ནི། / མཚོར་ནི། / འཐོབ་ནི། / ཚོར་ནི། / འཕྲང་ནི། / བཅའ་ནི། / གཞི་ལུ་གནས་ནི། / གཞི་བསྡུགས་ནི། / གཞི་བསྡུགས་ནི། / གཞིར་བཞག་ནི། / གཟུང་ནི།

ᠸᠢᠵᠠᠶᠭᠠᠷᠠᠹᠠᠨᠠᠶᠠᠸᠠ

vaijayagarahaṇayae

ཆུལ་ཁ / ཆུལ་ཁ་འཐོབ་ནི། / ཆུལ་ནི། / ཁེ་འཐོབ་ནི། / མིང་གཏམ་འཐོབ་ནི། / རིན་འཐོབ་ནི། / འཐོབ་ནི།

ᠫᠤᠪᠤᠳᠤᠪᠠᠠ

paubaudauvaā

བདའ་ཐུན་ནི། / བདག་བཅུང་འབད་ནི། / བདག་འཛིན་འཐབ་ནི། / བདེན་ལྡར་བདག་ཉིད་ནི། / ཐོང་ནི། / བསྒྲུག་ནི། / ཐུན་ཐྲོང་འབད་ནི། / ཕོག་ནི། / ར་ཐལ་ནི། / སེམས་ཤོར་ནི། / བཤེད་ནི། / ཤོང་ནི། / བསལ་ནི། / ཐེག་ནི། / ཐོག་ནི། / མཚོང་ནི། / འཐོབ་ནི། / འཁྱལ་ཏེ་འབད་ནི། / འཚོ་ཐྲོང་འབད་ནི། / ཁཏོ་ཐྲོང་འབད་ནི། / འཚོ་ནི། / དབང་ནི། / དབང་བཅུང་འབད་ནི། / ཐུན་ནི། / བཅུང་ནི།

ᠡᠪᠠ

eba

བསྒྲུར་ནི། / འགྱོར་ནི། / འཕྲུང་ནི། / ལང་ནི། / ཐྲོད་ནི། / ཁོན་ནི། / ཕེབས་ནི། / གཤེགས་ནི། / མཐར་འཁྱོལ་ནི། / མཐར་སོན། / འཐོན་ནི། / འཐོར་ནི།

ᠳᠠᠢᠨᠠᠠᠭᠠᠠᠨᠠᠶᠠᠸᠠ

dainaāgaænaīmae

ཆུལ་ཁ / ཆུལ་ཁ་འཐོབ་ནི། / ཆུལ་ནི། / ཁེ་འཐོབ་ནི། / མིང་གཏམ་འཐོབ་ནི། / རིན་འཐོབ་ནི། / འཐོབ་ནི།

ᠵᠠᠶᠠ

jaya

བཅོམ་ནི། / དྲག་ནི། / དང་ནི། / འགོལ་ནི། / བརྡུང་ནི། / འཛོམ་ནི། / ཆུལ་ཁ / ཆུལ་ཁ་འཐོབ་ནི། / ཆུལ་ནི། / དཀའ་ངལ་ལེལ་ནི། / བཀག་ནི། / རྣང་གྱག་འཐོན་ནི། / ཁ་འཐོབ་ནི། / སྟོན་ཤག་ལྷན་ནི། / ཐུགས་ལུས་ནི། / ཐ་ཆད་ནི། / ཁ་ཐོ་ནི། / ཐ་ཆད་ནི། / ཁ་ཐ

འཕོད་འོས་ལྡན་ནི། *verb*

top ö den ni

අණ

aṇa

ཐེལ་ཕལ / བཀའ་སྩོམ / བཀའ་རྒྱ / བཀའ་རྒྱ་གནང་ནི / བཀའ་སློབ / བཀའ་གནང་ནི / བསོད་རྒྱ / བསོད་རྒྱ་ཕྱིན་པ་ནི / སྨན་འཕྲི / དམག་ཐེ / དབོད་འཕྲི / ཤེས་ཡོན / མཐོང་གསལ་ཆེ་ནི / འཕོད་འོས་ལྡན་ནི / དབང་སྐྱར / དབང་ཚད་ཡོད་ནི

සාමය

saāmaya

བར་ལེ / བར་འཚུས / བར་ཟས / ཐྲོག / གོ་རིམ / གོ་རིམ་བཐྲོག་ནི / བཀའ / བཀའ་རྒྱ / བཀའ་རྒྱ་གནང་ནི / བཀའ་གནང་ནི / མཁོ་མངག / ཁུ་ལེམ་ནི / བསོད་རྒྱ / བསོད་རྒྱ་ཕྱིན་ནི / ཐྲོག་ཉམས / དམག་ཐེ / མངག་ཆ / ཤེས་ཡོན / མཐོང་གསལ་ཆེ་ནི / འཕོད་འོས་ལྡན་ནི / ཚུལ་ལྡན / དབང་ཚད་ཡོད་ནི / ཞི་བདེ

විධානය

vaidhaānaya

བཀའ་སྩོམ / བཀའ་རྒྱ / བཀའ་རྒྱ་གནང་ནི / བཀའ་སློབ / བཀའ་གནང་ནི / བསོད་རྒྱ / བསོད་རྒྱ་ཕྱིན་ནི / དམག་ཐེ / ཤེས་ཡོན / མཐོང་གསལ་ཆེ་ནི / འཕོད་འོས་ལྡན་ནི / དབང་སྐྱར / དབང་ཚད་ཡོད་ནི

ආඥාව

āgnaāva

བཀའ་སྩོམ / བཀའ་རྒྱ / བཀའ་རྒྱ་གནང་ནི / བཀའ་སློབ / བཀའ་གནང་ནི / བསོད་རྒྱ / བསོད་རྒྱ་ཕྱིན་ནི / དམག་ཐེ / ཤེས་ཡོན / མཐོང་གསལ་ཆེ་ནི / འཕོད་འོས་ལྡན་ནི / དབང་སྐྱར / དབང་ཚད་ཡོད་ནི

ආඥාවක්

āgnaāvaka

བཀའ་རྒྱ / བཀའ་རྒྱ་གནང་ནི / བཀའ་གནང་ནི / བསོད་རྒྱ / བསོད་རྒྱ་ཕྱིན་ནི / དམག་ཐེ / ཤེས་ཡོན / མཐོང་གསལ་ཆེ་ནི / འཕོད་འོས་ལྡན་ནི / དབང་སྐྱར / དབང་ཚད་ཡོད་ནི

འཕོར་ནི། *verb*

tor ni

විසිරණය

vaisairaṇaya

ཁ་གཏོར་ཏེ་འགྱོ་ནི / འཕོར་ནི

འདབ་ཆགས། *noun*

dap chak

කුරුළු

kaurauḷau

འདབ་ཆགས / ཕྱ / ཕྱིའུ་ཁྱང་

འདབ་མ *noun*

dap ma

පත්රය

pataraya

ཆུ་ཚལས / འདབ་མ / ཁོལས / ཤོ་འདབ / མེ་ལྕགས / ཐུག་ལེབ / ཐོག་ལེབ / ཐོམ་འདབ

འདམ *noun*

dam

මඩ

maḍa

մուտք

maæṭai

འདམ / ཇ་ཆས / ཇ་ཏོད / ཇ་ལྷོད / ཇ་བཟོ་ཁང་ / ཇམ་བཟོ་ས / ཀྱུ་ཁབ / ས / ས་གནས / བཙོག་ས་ལྷི་ནི / བཙོག་ས་བཟོ་ནི

පස

pasa

հող

pasa

འདམ / ཐོང་ཁྱིམ / ཐོང་ས / ཐོང་ཁྲི / ཀྱལ་ཁབ / ལྷ་འགན / གནས / གནད་དོན / ས / ས་གནས / བཙོག་ས་ལྷི་ནི / བཙོག་ས་བཟོ་ནི / གཡོག ལྷ

འདམ་ཉ *noun*

dam nya

ආදා

āňdaā

ལྷབ་ཉ / འདམ་ཉ

འདམ་བྱ *noun*

dam ja

තාරාවා

taāraāvaā

འདམ་བྱ / འདམ་བྱ་མོ / འདམ་བྱའི་ཤ / གཡུག་རིལ་ཁྲིད་མོའི་བང་རྒྱུག་ གི་སྐྱགས་གཅིག་ཡང་མ་ཐོབ་པའི་གནས་ཐུང་ས

འདམ་བྱ་མོ *noun*

dam ja mo

තාරාවා

taāraāvaā

འདམ་བྱ / འདམ་བྱ་མོ / འདམ་བྱའི་ཤ / གཡུག་རིལ་ཁྲིད་མོའི་བང་རྒྱུག་ གི་སྐྱགས་གཅིག་ཡང་མ་ཐོབ་པའི་གནས་ཐུང་ས

འདམ་བྱའི་ཤ *noun*

dam jé sha

තාරාවා

taāraāvaā

འདམ་བྱ / འདམ་བྱ་མོ / འདམ་བྱའི་ཤ / གཡུག་རིལ་ཁྲིད་མོའི་བང་རྒྱུག་ གི་སྐྱགས་གཅིག་ཡང་མ་ཐོབ་པའི་གནས་ཐུང་ས

འདམ་ཛཔ *noun*

dam dzap

භාරගෙන

bhaāragaena

ཆུ་ཛཔ་འདམ་ཛཔ / འདམ་ཛཔ / འདམ་ས

འདམ་ས *noun*

dam sa

භාරගෙන

bhaāragaena

ཆུ་ཛཔ་འདམ་ཛཔ / འདམ་ཛཔ / འདམ་ས

འདར་ནི། *verb*

dar ni

කම්පන

kamapana

འདར་ནི / ཁམ་བཏུག་ནི / ཐྲི་ར་ནི / ཐྲ་ལྷུག་པཁ་ཁ / ཆུ་མ་རྟོག / ཐུར་ཤུགས / ས་ཡོཔ་ཆུ་ཤུ / གཤིག་ནི / ཟིར་ཟིར་འདར་ནི / ཁང་ཏོག ས་ཕས་ཁམ / ཆུ་མ་རྟོག གནོད་འཚུབ

ෂේකී

ṣaeka

འདར་ནི / འགོས་ཀྱིས་ཐེ་ཐུར་ནི / ཤད་འདར་ནི / ལག་ཕར་ནི / གཤིག་ནི / གཡོ་ལྷུག་ཆུར་ནི / གཟུགས་འདར་ནི

འདས་པའི *adv*

dé pé

ඊයේ

īyae

འདས་པའི / ཁ་ཙ / ཉིན་མ་གོ་མིང་

འདས་པའི་དུས *adv*

dé pé dü

පෙර

paera

དང་ལུ / འདས་པའི་དུས / གཏོང་ཁ / གཏོང་ཁྲིད་ / གོགས་རམ་འབད་ནི / མཏན་ལུ / གོང་དུ་འཕེལ་ནི / ཉེ་མ / ཉེ་མ / ཉེ་མ་ལས / ཉེ་མའི / བསྒལ་ནི / ཐུ་གོང་ལས / ཐོན་མ / གཏང་ནི / ཁྲིད་མོའི་ནང་གཏོང་ཁས་ཆེ་མི

අවසන්

avasana

འཆི་བ / འདས་པའི་དུས / ཐོག་ལ་མཚམས / དགོས་དོན / ཉེ་མའི / མཇུག་ལྷུད / མཇུག་ཀི / མཇུག་ལུ / མཇུག་རང་ / ཁེ་ཕན / གནས་ནི / ཐུ་དུས / ཕར་ཐོན་ལས / ཐོན་མ / གཏང་ནི / ཁ་ཏང་ལས / ཁ་ཐུ་ལས / ཐ་ཚད / ཁ་ཐ / ཁ་ཐ / ཁ་ཐ

འདི་གི་ཤུལ་མ་རང་ adv

di gi shül ma rang

ཀ་ษཎིཀཝ

kaṣaṇaikava

དཀྱོ་རང་ / དེ་ཁ་རང་ / དེ་མ་ཐག་ཏु / འདི་གི་ཉེ་མ་རང་ / འདི་གི་ཤུལ་མ་རང་ / འདི་འཕྲོ་ལས་རང་ / ཚར་གཅིག་ཀུ

ཝཧཱ་མ

vahaāma

དཀྱོ་རང་ / དེ་ཁ་རང་ / དེ་མ་ཐག་ཏु / འདི་གི་ཉེ་མ་རང་ / འདི་གི་ཤུལ་མ་རང་ / འདི་འཕྲོ་ལས་རང་ / གཱ་དེ་མཐྱོག་མཐྱོག་ / མཐྱོག་དཀར་ / མཐྱོག་པར་ / མཐྱོག་པར་ / ཏ་ལཱ་ཚེ་ / ཉེ་མ་ཐེ་ / ཉེ་མ་ལས་ / གནའ་དུས་ནས་ / ཕལ་བར་ / ཚ་ངེར་བཏོན་ཏེ / ཚར་གཅིག་ཀུ

ཨུལ་

maula

དཀྱོ་རང་ / དེ་ཁ་རང་ / དེ་མ་ཐག་ཏु / འདི་གི་ཉེ་མ་རང་ / འདི་གི་ཤུལ་མ་རང་ / འདི་འཕྲོ་ལས་རང་ / དྲག་ཏོས་ / གཱ་དེ་མཐྱོག་མཐྱོག་ / མཐྱོག་དཀར་ / མཐྱོག་པར་ / ཏ་ལཱ་ཚེ་ / ཉེ་མ་ཐེ་ / ཉེ་མ་ལས་ / གནའ་དུས་ནས་ / ཏོ་མ / རིག་གསར་ཀྱི / གསར་བཟོའི / ཕལ་བར་ / ཚ་ངེར་བཏོན་ཏེ / ཚར་གཅིག་ཀུ / གསོ་ཙན

ཀ་ཌཱི་ན་མི་ན

kaḍainamaina

དཀྱོ་རང་ / དེ་ཁ་རང་ / དེ་མ་ཐག་ཏु / འདི་གི་ཉེ་མ་རང་ / འདི་གི་ཤུལ་མ་རང་ / འདི་འཕྲོ་ལས་རང་ / གཱ་དེ་མཐྱོག་མཐྱོག་ / མཐྱོག་དཀར་ / མཐྱོག་པར་ / མཐྱོག་པར་ / ཏ་ལཱ་ཚེ་ / ཉེ་མ་ཐེ་ / ཉེ་མ་ལས་ / གནའ་དུས་ནས་ / ཕལ་བར་ / ཚ་ངེར་བཏོན་ཏེ / ཚར་གཅིག་ཀུ

ཨ་ཀཱ་མ་ན

ikamana

ཚུ་ཚོད་ཕྱེ་ཏུ / དཀྱོ་རང་ / དམ་དམ / དེ་ཁ་རང་ / དེ་མ་ཐག་ཏु / འདི་གི་ཉེ་མ་རང་ / འདི་གི་ཤུལ་མ་རང་ / འདི་འཕྲོ་ལས་རང་ / སྒྲོང་སྒྲོང་ / སྒྲོང་སྒྲོང་ཟླ / དུས་ཚོད་ཏ་ཐུ / མཐྱོག་དཀར་ / མཐྱོག་དཀར་ཟླ / མཐྱོག་ངེས / མཐྱོག་པར་ / མཐྱོག་པར་ / འཛུར་བ་མེདས / ཉེ་མ / ཡིད་བཏང་ཟླ / ཐ་ཝ / ལྷུམ་འཕོར་ལམ་ལྷ་ཏུ / བཅན་པོ / བཅན་པོ / ཚ་ངེར་བཏོན་ཏེ / ཚར་གཅིག་ཀུ / ཚོས་མ་ཐུར་པའི / ཚོས་གཞི་ལྷ་ཏུ

ཨ་ཀཱ་ལ

akala

དཀྱོ་རང་ / དེ་ཁ་རང་ / དེ་མ་ཐག་ཏु / འདི་གི་ཉེ་མ་རང་ / འདི་གི་ཤུལ་མ་རང་ / འདི་འཕྲོ་ལས་རང་ / གཱ་དེ་མཐྱོག་མཐྱོག་ / མཐྱོག་དཀར་ / མཐྱོག་པར་ / མཐྱོག་པར་ / ཏ་ལཱ་ཚེ་ / ཉེ་མ་ཐེ་ / ཉེ་མ་ལས་ / གནའ་དུས་ནས་ / ཕལ་བར་ / ཚ་ངེར་བཏོན་ཏེ / ཚར་གཅིག་ཀུ

ཝཻ་ག་ཝ་ཏཱ

vaegavata

ཚུ་ཚོད་ཕྱེ་ཏུ / དཀྱོ་རང་ / དམ་དམ / དེ་ཁ་རང་ / དེ་མ་ཐག་ཏु / འདི་གི་ཉེ་མ་རང་ / འདི་གི་ཤུལ་མ་རང་ / འདི་འཕྲོ་ལས་རང་ / སྒྲོང་སྒྲོང་ / སྒྲོང་སྒྲོང་ཟླ / དུས་ཚོད་ཏ་ཐུ / ཁ་ཏ་མཐྱོག་མཐྱོག་ / མཐྱོག་ཏུ་ལ / མཐྱོག་ལ / ཕ་ཏ / ལ་ཁ / ཕ་ཏ / ལ་ཁ / ཕ་ཏ / ལ་ཁ

කඩිනමින්

kaḍainamaina

དར་ཚུ་རང་ / དེ་ཁ་རང་ / དེ་མ་ཐག་ཏु / འདི་གི་ཉེ་མ་རང་ / འདི་གི་ཤུལ་མ་རང་ / འདི་འཕྲོ་ལས་རང་ / གང་ཅི་མཐོང་ལས་མཐོང་ལས་ / མཐོང་ལས་དུགས་ / མཐོང་ལས་པར་ / མཐོང་ལས་པར་ / ཏུ་ལག་ཆེ / ཏེ་མ་ཐེ / ཏེ་མ་ལས / གནའ་དུས་ནས་ / ཐུལ་རང་ / ཚ་ཅིར་བཏོན་ཏེ / ཚར་གཅིག་ཀུ

ཨ

ཨ

ཐ

ཨ

ཨ

ཐ

ཨ

ཨ

ཐ

ཨ་ཝཤ་ཡ

avaśaya

འདོད་ཆགས། / འདོད་ཆགས་ལོང་ནི། / འདོད་པ། / འདོད་པའི་དོན། / འདོད་རྒྱགས། / འཇི་ནི། / དགོས་མཁོ / དགོ་ནི། / དགོས་འདོད། / ཁ་ཆེམས། / མཁོ་འདོད། / མཁོ་འདོད་བསྒྲུབ་ནི། / ཟླ་འདོད་བསྒྲུབ་ནི། / མེད་ཐབས་མེདཔ། / ངེས་མཁོ / ཉིན་ལོ་ལས / ཞེ་ཆེ / རེ་ཆེ་བསྒྲུབ་ནི། / རེ་འདོད / རེ་འདུན / རེ་བ / རེ་བཅེ་དོན / ལེམས་རྒྱགས / བཤད་ཟན་ཀླུག་པེ་ཀུ / གསོལ་འདེབས / གསོལ་ཕན་བཏབ་ནི། / ཡིད་སྨོན / ཞུ་ནི / ཞུ་བ / ཞུ་ཕལ་ནི།

ཨ་ཡཱ་ཝ

āśaāva

འདོད་ཆགས། / འདོད་པ། / འདོད་པའི་དོན། / དགོས་འདོད། / རེ་འདོད། / རེ་འདོད་ལྷོན། / རེ་འདོད་བསྒྲུབ་ནི། / རེ་སྨོན། / རེ་སྨོན་བཏབ་ནི། / ཞེ་ཆ / རེ་ཆ་བཏབ་ནི། / ཡིད་སྨོན།

འདོད་ཆགས་ཅན། *adj*

dö chak chen

ཞཌ

ṣaḍa

འདོད་ཆགས་ལོང་ནི། *verb*

dö chak long ni

ཨཧཏཱན

ahanana

འདོད་ཆགས། / འདོད་ཆགས་ལོང་ནི། / འདོད་པ། / འདོད་པའི་དོན། / དོགས་པ། / དོགས་པ་བགོད་ནི། / འཇི་ནི། / འཇི་ཟུར་ཀྱབ་ནི། / ཏི་བ་བཅྱད་ནི། / དགག་པ / དགག་པ་ཀྱབ་ནི། / དགོས་བཟོད། / དགོ་ནི། / དགོས་འདོད། / མཁོ་འདོད། / མཁོ་འདོད་བསྒྲུབ་ནི། / མཁོ་བགོད། / ཟླ་ངང་བསྒྲན་ནི། / ཟླ་འདོད་བསྒྲུབ་ནི། / གནད་དོན། / རེ་ཆ / རེ་ཆེ་བསྒྲུབ་ནི། / རེ་བ / རེ་བཅེ་དོན། / ལེམས་ངང་འཕྲིལ་ནི། / ལེམས་དཀའ་བསྒྲུབ་ནི། / གསོལ་འདེབས། / གསོལ་ཕན་བཏབ་ནི། / ཕེ་ཚོམ / ཡིད་

ཨ་ཡཱ་ཝ

ilalauma

བདེན་བཤད། / འདོད་ཆགས་ལོང་ནི། / འདོད་པ། / དོགས་པ། / དོགས་པ་བགོད་ནི། / འཇི་ནི། / འཇི་ཟུར་ཀྱབ་ནི། / ཏི་བ་བཅྱད་ནི། / དགག་པ / དགག་པ་ཀྱབ་ནི། / དགོས་བཟོད། / དགོ་ནི། / དགོས་འདོད། / དགའ་ངལ། / དགའ་ཐུབ། / ཁ་ཕྱན། / ཁ་ཕྱན་གཏང་ནི། / མཁོ་འདོད། / མཁོ་འདོད་བསྒྲུབ་ནི། / མཁོ་བགོད། / ཁྱད། / ལན་ཀྱབ་དགོས། / ཟླ་ངང་བསྒྲན་ནི། / ཟླ་འདོད་བསྒྲུབ་ནི། / ཟླ་ལན་ལན། / ཟླ་ལན་བཏབ་ནི། / ཟླ་ལན་གཏང་ནི། / ལན་ཏོ / ལན་ཏོ་ཆ / ལན་ཏོ་ཆེ / ལན་ཏོ་ཆ / ལ་ལ / ལ་ལ་ལ / ལ་ལ / ལ་ལ /

འདོད་པའི་དོན། noun

dö pé dön

කරුණාකර

karauṇaākara

འདོད་རྒྱས། / འདོད་པ། / འདོད་པའི་དོན། / འཇི་ནི། / དགོས་འདོད། / རེ་བ། རེ་བའི་དོན། / གསོལ་འདེབས། / གསོལ་ལྷན་བཏབ་ནི། / ཡིད་སྨོན། / ཞུ་ནི། / ཞུ་བ། / ཞུ་ལུགས་ནི།

සතුටු

satauṭau

འདོད་རྒྱས། / འདོད་པ། / འདོད་པའི་དོན། / འཇི་ནི། / དགའ་ཏོག་ཏོ། / དགའ་བའི། / དགོས་འདོད། / ཕྱིན་རྒྱས་ཅན། / ཁ་ཤེ། སྙིང་ཉམས་ཅན། / སྨོ་དང་བསྡན་ནི། / ཉམས་དགའ་བའི། / འོས་བབས་ལྡན་པའི། / རེ་བ། རེ་བའི་དོན། / ཕེམས་དང་འཕྲིལ་ནི། / ཕེམས་དགའ་བསྲུག་ནི། / གསོལ་འདེབས། / གསོལ་ལྷན་བཏབ་ནི། / ལྷ་ལས། / ཡིད་ཕོར། / ཡིད་ཕོར་བའི། / ཡིད་ཆོས་བསྲུག་ནི། / ཞེ་བའི་ཆོག་ཕད། / ཞུ་ནི། / ཞུ་བ། / ཞུ་ལུགས་ནི།

කාරුණිකව

kaārauṇaikava

འདོད་རྒྱས། / འདོད་པ། / འདོད་པའི་དོན། / འཇི་ནི། / དགོས་འདོད། / སྨོ་དང་བསྡན་ནི། / རེ་བ། / རེ་བའི་དོན། / ཕེམས་དང་འཕྲིལ་ནི། / ཕེམས་དགའ་བསྲུག་ནི། / གསོལ་ལྷན་བཏབ་ནི། / ཡིད་ཕོར། / ཡིད་ཕོར་ཆེ། / ཡིད་ཆོས་བསྲུག་ནི། / ཞེ་བའི་ཆོག་ཕད། / ཞུ་ནི། / ཞུ་བ། / ཞུ་ལུགས་ནི།

අවශ්‍ය

avaśaya

འདོད་རྒྱས། / འདོད་རྒྱས་ལོང་ནི། / འདོད་པ། / འདོད་པའི་དོན། / འདོད་ཤུགས། / འཇི་ནི། / དགོས་མགོ / དགོ་ནི། / དགོས་འདོད། / ཁ་ཆེམས། / མགོ་འདོད། / མགོ་འདོད་བསྡུད་ནི། / ཟློ་འདོད་བསྡུད་ནི། / མེད་ཐབས་མེདཔ། / ངེས་མགོ། / ཉེར་མགོ། / སྙིང་སྟོབས / རེ་ཆེ / རེ་ཆེ་བསྡུད་ནི། / རེ་འདོད / རེ་འདུན / རེ་བ / རེ་བའི་དོན། / ཕེམས་ཤུགས / བཤུལ་བཞགས་ཡི་ཀུ / གསོལ་འདེབས / གསོལ་ལྷན་བཏབ་ནི། / ཡིད་སྨོན། / ཞུ་ནི། / ཞུ་བ / ཞུ་ལུགས་ནི།

ඉල්ලීම

ilalaīma

འདོད་རྒྱས། / འདོད་པ། / འདོད་པའི་དོན། / འཇི་ནི། / དགོས་མགོ / དགོ་ནི། / དགོས་འདོད། / རེ་བ / རེ་བའི་དོན། / གསོལ་འདེབས། / གསོལ་ལྷན་བཏབ་ནི། / ཡིད་སྨོན། / ཞུ་ནི། / ཞུ་བ / ཞུ་ལུགས་ནི།

ආශාව

āśaāva

འདོད་རྒྱས། / འདོད་པ། / འདོད་པའི་དོན། / དགོས་འདོད། / རེ་འདོད། / རེ་འདོད་སྨོན། / རེ་འདོད་བསྡུད་ནི། / རེ་སྨོན། / རེ་སྨོན་བཏབ་ནི། / རེ་བ / རེ་བ་བསྡུད་ནི། / རེ་བའི་དོན། / ཡིད་སྨོན།

අවශ්‍යතාව

avaśayataāva

འདོད་རྒྱས། / འདོད་རྒྱས་ལོང་ནི། / འདོད་པ། / འདོད་པའི་དོན། / འཇི་ནི། / དགོས་མགོ / དགོ་ནི། / དགོས་འདོད། / མགོ་འདོད། / མགོ་འདོད་བསྡུད་ནི། / ཟློ་འདོད་བསྡུད་ནི། / མེད་ཐབས་མེདཔ། / ངེས་མགོ། / ཉེར་མགོ། / རེ་ཆེ / རེ་ཆེ་བསྡུད་ནི། / རེ་བ / རེ་བའི་དོན། / གསོལ་འདེབས། / གསོལ་ལྷན་བཏབ་ནི། / ཡིད་སྨོན། / ཞུ་ནི། / ཞུ་བ / ཞུ་ལུགས་ནི།

අහනන්න

ahanana

འདོད་རྒྱས། / འདོད་རྒྱས་ལོང་ནི། / འདོད་པ། / འདོད་པའི་དོན། / ངོགས་པ། / ངོགས་པ་བགོད་ནི། / འཇི་ནི། / ཞུ་ཚུལ་ཁྱབ་ནི། / ཏེ་བ་ངལ་ནི། / དགག་པ / དགག་པ་ཁྱབ་ནི། / དགོས་བཏོང་ནི། / དགོ་ནི། / ངོགས་འདོད། / མགོ་འདོད། / མགོ་འདོད་བསྡུད་ནི། / མགོ་ཁགས། / ཟློ་ངང་བསྲུན་ནི། / ཟློ་འདོད་བསྡུད་ནི། / གནད་ངོན། / ཞེ་ཆེ / ཞེ་ཆེ་བསྡུད་ནི། / ཞེ་བ / རེ་བའི་ངོན། / ཕེམས་ངང་འཕྲིལ་ནི། / ཕེམས་ངགཝ་བསྲུག་ནི། / གསོལ་འདེབས / གསོལ་ལྷན་བཏབ་ནི། / ཝེ་ཆོམ / ཡིད་

འདོད་ཕྱོགས། noun

dö chok

ངོཤཱནཏིཡ

daiśaānataiya

ངང་ཕྱོགས། / འདོད་ཕྱོགས། / གཞོང་ཕྱོགས། / མངའ་ཕྱོགས། / ཁོག་ཕམ་འདྲེས་ལྷོར་ལྷོང་ / ཁ་ཕྱོགས། / ཞེན་ཕྱོགས།

འདོད་ཞེན་ཆུང་བའི། noun

dö zhen chungwé

නිහතමානී

naihatamaānaī

ཆར་པ་ངང་ཆུང་མ་ཆུ་བུ / དམ་དམ་མེད་པའི / མཁངས་མ་ཆེ་བའི / འདོད་ཞེན་ཆུང་བའི / ལྷ་འཇམ་པའི / ཐུ་ཕྲེད་མེད་མི / འཇམ་ཆུ / འཇམ་ཆུག་ཆུ / འཇམ་བདག་པའི / ཕྱོད་ལྷོད / ངང་ཁ་ལ་བཟུང་བའི / ངང་ཁ་ལ་བཟུང་བ / ངོམ་མ་ལྷོན་མེ / ཉམ་ཆུང་ / ཉམ་ཆུང་ཏོག་ཏོ / མཉེན་ཏོ་ཏོ / ར་ན་པ / ཤུགས་ཆུང་བའི / ཤུགས་འཇམ་པའི / ཟོལ་ལོར / ལྷོར་ལ་ཆུང་བའི / ལ་ཚམས་ / ཆགས་ཤུགས / ཆུ་ཁ / ཆ་ཤས / ཆ་ཤས་ཀྱི / ཆ་ཤས་ཀ / ཆ་ཤས་ཤུགས / ཆ་ཤས་ཕ / ཆ་ཤས་ཆ / ཆ་ཤས་ཤ / ཆ་ཤས་ཀ

འདྲ་བ noun

drawa

समानातर

samaānatara

རྩིག་འཛིངས། / དོ་འཁྱུན། / འདྲ་མཉམ། / འདྲ་ཟུང་། / འདྲ་བ། / འགྱན་བསྡུར

हण्डुना

haṅdaunaā

ཆ་འཛོག་འབབ་ནི། / བཙན་མཚོན། / བདའ་ཟུན་ནི། / འདྲ་བ། / ཁོ་ཏ̃ཀས་འཐུང་ནི། / ཅ་ཁོ་ནི། / ངོ་ / ངོ་ཕྱེ་ནི། / ངོས་འཛིན་འབབ་ནི། / ངོས་འཛིན་ནི། / ངོས་ལེན་འབབ་ནི། / ངོ་ཤེས་ནི། / ངོ་ཏཱུགས། / ངོ་སྒོན་ནི། / ཤེས་ནི། / ཏཱུགས། / མཚུངས་པ།

समान

samaāna

ཆ་གྱངས། / གཅིག་རྒྱུས། / གཅིག་མཚུངས། / རྩིག་གཅིགས། / རྩིག་འཐབ། / ངོ་མཉམ། / ངོ་མཉམ་པའི། / འདྲ་མཉམ། / འདྲ་མཉམ་གྱི། / འདྲ་སྒྲོམས། / འདྲ་རྒྱུས། / འདྲ་མཚུངས། / འདྲ་བ། / འདྲ་བའི། / འདྲན་འདྲ། / ཁོང་མཉམ་པའི། / མཉམ་པའི། / སྒྲོམས་པའི། / སྒྲོམས་ཏང་ཏ། / སྒྲོམས་ཏོག་ཏོ། / མཚུངས་པ། / མཚུངས་པའི། / ཞེ་འཐམ་གྱི། / བཟུམ

वैशवाससवनात

vaiśavaāsavanata

མདའ་ཚ་ངན་གསལ་རྒྱ་ཐུ། / དམ་ཆོག་ཙན། / བདེན་པ། / ངང་པོ། / འདྲ་བའི། / ཁྱད་འཕགས་བཅས། ཟླ། / གནས་ཡོངས་པའི། / ངན་ནི། / ཁ་ཅིག་ལུས་ཀྱི། / ཐ་དམ་ཆོག་ཙན། / ཚ་ངན་ལས། / ཡོངས་བཞིན་པའི

समान

samaāna

ཆ་ཀ̃ངས། / ཁ̃ལ་ངང་ཟླུང་མ་ཆ̃ཐ། / ངམ་ངམ་མེད་པའི། / མཙངས་ཆ་ཆེ་བའི། / ངོ་མཉམ། / ཟླ་འཐམ་པའི། / འདྲ་མཉམ། / འདྲ་སྒྲོམས། / འདྲན་འདྲ / ཀུ་ཐང། / ཅན̃ ཏོང̃ ཏ̃ / ཅུམ̃ ལ̃ ལ̃ ཐ̃ / འཐམ̃ ཁ̃ / ཁ̃ལ̃ ངང̃ ཟ̃ ཐ

འདྲ་སྙོམས adj
dra nyom

පැතලි
paætalai

ཆ་གྲངས། / དོ་མཉམ། / འཇ་མཉམ། / འཇ་སྙོམས། / འཇན་འཇ། / ཆུ་ཐང་ / ཁོད་མཉམ་པའི། / འགོད་སྙོམས། / འགོར་ལོ་ལྟ་བུ / ལེབ་ལེབ། / ལེབ་ཏག་ཏ / ཆུང་མེདས། / སྙོམས་ཏང་ཏ / སྙོམས་ཏོག་ཏོ / ས་ཐང་ / ཐང་ / ཐང་ / ཐང་ཀར། / ཐོང་ཏང་ཏ / ཐོ་མེདས / ཐུ་བ་ལས / ཞི་འཇམ་གྱི

පවා
pavaā

ཆ་གྲངས། / དོ་མཉམ། / འཇ་མཉམ། / འཇ་སྙོམས། / འཇན་འཇ། / ཁོད་མཉམ་པའི། / སྙོམས་ཏང་ཏ / སྙོམས་ཏོག་ཏོ / ཞི་འཇམ་གྱི

සමාන
samaāna

ཆ་གྲངས། / གཅིག་ཚུས / གཅིག་མཚུངས། / ཅོག་གཅིགས། / ཅོག་འཐདས། / དོ་མཉམ། / དོ་མཉམ་པའི། / འཇ་མཉམ། / འཇ་མཉམ་གྱི། / འཇ་སྙོམས། / འཇ་ཚུལ། / འཇ་མཚུངས། / འཇ་བ། / འཇ་བའི། / འཇན་འཇ། / ཁོད་མཉམ་པའི། / མཉམ་པའི། / སྙོམས། / ཁ་ཏང་ཏ / ཁ་ཏོག་ཏོ / ས་ཐང་ / ཐང་ / ཐང་ / ཐང་ཀར། / ཐོ་ཆ། / ཐུ་ཐ་ལས / ཞི་ཐ་ཆ

සමීකරණය
samaīkaraṇaya

འཇ་སྙོམས། / སྙོམས་ཐེག

සුමට
saumaṭa

ཆ་གྲངས། / ཆར་པ་ཏང་ཆུང་མ་ལྟ་བུ / དམ་ངམ་མེད་པའི། / མཏོས་མ་ཆེ་བའི། / དོ་མཉམ། / ལྟ་འཐམ་པའི། / འཇ་མཉམ། / འཇ་ལྟ་ཁ / ཆུ་ཐང་ / ཅན་ཏོང་ཏོ / ཅུམ་ལྡན་ཏོ / འཐམ་ཆུ / འཐམ་ཐུག་ཆུ / འཐམ་དབྱགས་པའི། / ཕྱམས་ལྷོང་ཅན / ཁོད་མཉམ་པའི། / འགོད་སྙོམས། / བཀྲག་ཆ་མ་དབྱགས་པའི། / ཐོང་ཐོང། / མཉེན་ཏོང་ཏོ / སྙོམས་ཏང་ཏ / སྙོམས་ཏོག་ཏོ / ས་ཐང་ / ཤུག་དབྱགས་མེན་པའི། / ཟར་ཟུར་མེད་པ

འདྲ་ཐེ noun
dra dé

පංතිය
paṁtaiya

ཐེ་ཚན། / ཐོང་རིམ / འཇ་ཐེ / གྲས / ཁྱད་ཆུས / ཐོག་ཐེ / ཐོག་རིམ / ཐོག་ཚན / རིགས / ཚན / ཚན / ཚ་ཡིག ཡི་ཀུ / རིགས་གཅིག ཏ་ཡི་མ / ཏཱ་ཡིག

පරවරගය
paravaragaya

ཐེ་ཚན། / ཐོང་རིམ / འཇ་ཐེ / གྲས / ཁྱད་ཆུས / ཐོག་ཐེ / ཐོག་རིམ / ཐོག་ཚན / རིགས / ཚན / ཚ་ཡིག ཡི་ཀུ / རིགས་གཅིག ཏ་ཡི་མ / ཏཱ་ཡིག

සමාජය
samaājaya

ཆ་རོགས / ཐྲི་ཐེ / ཐྲི་ཚོགས / ཐེ / ཐེ་གཅིག་པ / ཐེ་ཁང / ཐེ་ཚོགས / འཇ་ཐེ / མི་ཚོགས / མཉམ་ཐོང / ཆ་ཤས་ཐག / ཁ་ལ་ཐག / འཁབ་ཐེ / ཚོགས་པ / ཚོ་ཐེ / ཐུ་ཤ་ཐག ས་ཁྱེ་མི་ཀུ ཏཱ་ཡིག ཏ་ཤ་ཐག ས་ཁྱེ་མི་ཀུ ཏཱ་ཡིག ཏ་ཤ་ཐག ཆ་ཤ་ཐ ཁ་ལ ཐང་ར་ཐས

සංගමයේ
saṁgamayae

ཆ་རོགས / ཐྲི་ཐེ / ཐྲི་ཚོགས / ཐེ / ཐེ་གཅིག་པ / ཐེ་ཁང / ཐེ་ཚོགས / འཇ་ཐེ / འཕེལ་ཚོགས / འཕེལ་བ / མི་ཚོགས / མཉམ་ཐོང / མཉམ་ཁ་ཐས / ཆ་ཤས་ཐག / འཁབ་ཐེ / ཚོགས་པ / ཚོ་ཐེ / མཐུན་ཚོགས / ཆ་ཤས་ཐག ས་ཁྱེ་མི་ཀུ ཏཱ་ཡིག ཏ་ཤ་ཐག ས་ཁྱེ་མི་ཀུ ཏཱ་ཡིག ཏ་ཤ་ཐ ཁ་ལ ཐང་ར་ཐས

සංසදය
saṁsadaya

ཆ་རོགས / ཐྲི་ཐེ / ཐྲི་ཚོགས / ཐེ / ཐེ་གཅིག་པ / ཐེ་ཁང / ཐེ་ཚོགས / འཇ་ཐེ / ཐོ་ཁ་ཁ / ཁ་ཤས་ཐག / ཁ་ལ་ཐག / ཁ་ཤ / ཁ་ཤ / ཁ་ཤ

འདྲི་ནི།
verb
dri ni

ඉල්ලුම
ilalauma

བདེན་བཤད / འདོད་ཆགས་བོང་ནི། / འདོད་པ། / དོགས་པ། / དོགས་པ་བགོད་ནི། / འདྲི་ནི། / འདྲི་ཚད་རྒྱབ་ནི། / ཏྲི་བ་དཔྱད་ནི། / དཀྱགས། / དཀྱགས་རྒྱབ་ནི། / དགོས་བཙོང / དགོ་ནི། / དགོས་འདོད / ཁ་ཐུན / ཁ་ཐུན་གཏང་ནི། / མགོ་འདོད / མགོ་འདོད་བསྒྲུབ་ནི། / མགོ་བགོད / ཁྱད / ལན་རྒྱབ་དགོས། / ཐོ་ཡིག་བསྒྲན་ནི། / ཐོ་འདོད་བསྒྲིགས་ནི། / ཐོ་ཕྱེ་ལས / ཐོ་ཕྱེ་ལས་གཏང་ནི། / ཁ་ཕྱེ / ཁ་ཕྱེ་ཁ་ཕྱེ / ཁ་ཕྱེ / ཁ་ཕྱེ /

འདྲོག་ནི *verb*
drok ni

බිය
baiya

འདྲོག་བཤུག་ནི / འདྲོག་འཇིགས / འདྲོག་སྣང / འདྲོག་ནི / འཇིགས་སྣང / འཇིགས་ནི / འཇིགས་སྐྱག་དང་སྐྱ། འཇིགས་སྣང་

බය
baya

འདྲོག་བཤུག་ནི / འདྲོག་འཇིགས་སྟོན་ནི / འདྲོག་ནི / འཇིགས་སྐྱ། སྟོན་ནི

འདྲོག་འཇིགས *noun*
drok jik

බිය
baiya

འདྲོག་བཤུག་ནི / འདྲོག་འཇིགས / འདྲོག་སྣང / འདྲོག་ནི / འཇིགས་སྣང / འཇིགས་ནི / འཇིགས་སྐྱ། དང་ལ། འཇིགས་སྣང་

འདྲོག་འཇིགས་སྟོན་ནི *verb*
drok jik tön ni

බය
baya

འདྲོག་བཤུག་ནི / འདྲོག་འཇིགས་སྟོན་ནི / འདྲོག་ནི / འཇིགས་སྐྱ། སྟོན་ནི

འདྲོག་སི་སི *adj*
drok si si

බියකරු
baiyakarau

བདེ་རྩོག་ཏོ་མེད། / འདྲོག་སི་སི / འཚོལ་བ་སྟོམ / ཐུང་ཉེས / མ་བཏུབས་སྟོམ / ཏམ་པའི / ཏམ་སི་སི / ཏམ་རྩོག་ཏོ / ཉེན་ཀ་ཅན / ཚབས་ཆེན

දරුණු
darauṇau

དམ་དགས / བདེ་རྩོག་ཏོ་མེད། / ངོན་ལས་སྒེ / འདྲོག་སི་སི / འཚོལ་བ་སྟོམ / གས་ཅན / ཐུང་ཉེས / ཁག་ཆེ་དགས / མ་བཏུབས་སྟོམ / གནག་ལོག་ལོ་སྒེ / ཏམ་པའི / ཏམ་སི་སི / ཏམ་རྩོག་ཏོ / ཉེན་ཀ་ཅན / ཤུགས་ཅན / ཁྱིམས་ཕྱུ་བྱ / ཁོ་གཏུམ་ཅན / ཚབས་ཆེན / འཚུལ་ཅན / གཏུམ་དགས

අමුතු
amautau

མ་ཚོ་རེ / ཆ་མ་སྟོམས་པའི / ཕྱི་ཆུལ་ཀྱི / ཕྱི་ཆུལ་ཀྱི་མི / ཕྱིའི་ཆུལ་ལས་བང་འཕེལ་བའི / ཕྱི་ཁའི / ཕྱི་མི / འདྲོག་སི་སི / གོ་འཕོད་ཅན / ཆུས་མེད་པའི / ཆུས་མེད། / ཏ་གོ་མ་ཆུགས་པའི / ཏ་ལས་སི་སི / མ་འཚ་བ / མ་འཚ་བའི / མ་ཤེས་པའི / མི་གསར་པ / ནམ་ཏོག་ལང་སི་སི / ངོ་མ་ཤེས་པའི་མི / ཤེས་འཕོད་ཅན / ས་ཚེའི / ཏ་གས་མ་མཐུན་པའི / ཡ་ཙང / བདེར་ན་ ། / ཚག་ཚོག ཚམ་ཐུམ / བདེར་ན་ ། ཐ་བྱ

බිහිසුනු
baihaisaunau

བདེ་རྩོག་ཏོ་མེད། / འདྲོག་སི་སི / འཚོལ་བ་སྟོམ / ཐུང་ཉེས / མ་བཏུབས་སྟོམ / ཏམ་པའི / ཏམ་སི་སི / ཏམ་རྩོག་ཏོ / ཉེན་ཀ་ཅན / ཚབས་ཆེན

འདྲོག་སྣང *noun*
drok nang

බිය
baiya

འདྲོག་བཤུག་ནི / འདྲོག་འཇིགས / འདྲོག་སྣང / འདྲོག་ནི / འཇིགས་སྣང / འཇིགས་ནི / འཇིགས་སྐྱ། དང་ལ། འཇིགས་སྣང་

འདྲོག་ཚུལ *noun*
drok jel

එලාම්
elaāma

བག་ཚོན / ཐུང་ཐུང་ / དྲན་ཟློས / དྲན་བཏོན / དེ་ལ་བཏ / འདྲོག་ཆེལ / འཇོམ་ཚོན / བཟློས་ཐུ་ཐྱིན་ནི / བཟློས་ཟློས / བཟློས་ཟློ་ལའང་ནི / ཉེན་བཏ / ཉེན་བཏ་ལའང་ནི / ཉེན་བཏ་ཐྱིན་ནི / ཉེན་ཟློས / ཚ་ཀྱང

འདྲོག་ཟུན་ཅན *adj*
drok zuk chen

සනායු
sanaāyau

འདྲོག་ཟུག་ཅན / ལྷོད་སྟོབས / ཚ་དང་འཕེལ་བའི / ཚ་ལམས་ཀྱི / གཡང་ཟ་བའི

འདྲོང་ཚད *noun*
drong tsé

තෑගි
taægai

ཕྱག་མཛལ / ལྷོག་ལ་ཟུག / ལྷོག་ལ་པ / ད་ལྷོའི / འདྲོང་ཚད / འགན་གནས / ཐྲི་ཁ་པ / འཛོན་ཐབས / ཁེ་ཏོག་ཏོ / ཁྱོས་ཆ / ཐུ་ས་ལྷོ་ལས་ཐུང་རིག / ཕོ་འཚོར / ཐྲོན་ཐུང / ལོ་ཁ / ལོ་ཁ / ལ་ས / ཚོད་ཚད / ལོག་ཁ / ཕ་ལ་འདེ་བས / ལྷོག་ལ་རིག་ལྷོ་ལས

ධාරිතා
dhaāraitaā

ལྷོག་ལ་ཟུག / ལྷོག་ལ་པ / འདྲོང་ཚད / འགན་གནས / འཛོན་ཐབས / ཆུས་ཚད / ཕོ་ཚད

හැකියාව
haækaiyaāva

ཕྱག་མཛལ / ལྷོག་ལ་ཟུག / ལྷོག་ལ་ཟུག / ལྷོག་ལ་ཟུག་ཅན / ལྷོག་ལ་པ / ལྷོག་ལ་པ / གང་མ་ཁ / འདྲོང་ཚད / འགན་གནས / གོ་སྒྲས་ཁ / འཛོན་ཐབས / ཁཏྲ་ངེས / ཁེ་ཏོག་ཏོ / ཁྱོས་ཆ / ཐུ་ས་ལྷོ་ལས / ཆུས་ཚད / ཕོ་ཚད / ལྷོ་ངེས

འཕང་ནི *verb*
pang ni

විසි
vaisai

ཀྱེལ་མ་ཕོག་ནི / བགོ་ནི / བགོ་བཞག་ནི / ཆུལ་ནི / ལྷོག་བགོ་ནི / ཉི་ཕྲ / འཕང་ནི / ཟོ་ཕྲ་ཏ / གཡུག་བགོ་ནི

འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲལ *noun*
par zuk tön trül

පරෝජෙක්ටරය
paraeājaekaṭaraya

འཕར་ནི *verb*
par ni

මඟ
maňga

མཚོང་ནི / མཚོང་ནི་བློ་ལྟ་ཏ / མཚོང་བ / གོང་ཚད་ལྟ་ཏ / བསྟན་ནི / འཕར་མཚོང་ / འཕར་མཚོང་ཆུལ་ནི / འཕར་ནི / ས་ཁ་ནི / ས་ར་ནི / ཡར་འཕར་ནི

འཕར་མཚོང *noun*
par chong

මඟ
maňga

མཚོང་ནི / མཚོང་ནི་བློ་ལྟ་ཏ / མཚོང་བ / གོང་ཚད་ལྟ་ཏ / བསྟན་ནི / འཕར་མཚོང་ / འཕར་མཚོང་ཆུལ་ནི / འཕར་ནི / ས་ཁ་ནི / ས་ར་ནི / ཡར་འཕར་ནི

འཕར་ཚ *noun*
par tsa

සපනාදන
sapanadana

དཔག་སྒྲ / ལག་ཚ / འཕར་ཚ / འཕར་ཚ / ཐུན་ཆ

འཕར་བྲ *noun*
par dra

සපනාදන
sapanadana

དཔག་སྒྲ / ལག་ཚ / འཕར་ཚ / འཕར་ཚ / ཐུན་ཆ

འཕར་ཁ་པོ་རིགས *noun*
parwa po rik

බල්ලා
balalaā

ཁྱི / འཕར་ཁ་པོ་རིགས / རོ་ཁྱི

འཕུ་ནི *verb*
pu ni

පහරක්
paharaka

དཔག་ནི / དང་ནི / བརྡུང་ནི / འཛོམ་ནི / ཁྱོ་ཤུད / བཀག་ནི / ཐྲག་ལན་ནི / ལྷ་ལས་བཙོང་ནི / ལན་ལས་ནི / ལན་ལ / ལན་ལ / ལན་ལ / ལ་ལ / ལ་ལ / ལ

འཕེལ་གདུང་ noun
pel dung

ධාතු
dhaātau

རྒྱས་ཤུལ་དངོས་པོ། / འཕེལ་གདུང་ / ཕེབས་གདུང་ / རིང་བསྲེལ / ཤུལ

འཕེལ་ནི་ verb
pel ni

ඉදිමීම
idaimaima

སྐོ་ནི / ཆུས་ནི / འཕར་ནི / འཕེལ་ནི

ගොඩනැගීම
gaeāḍanaægaīma

ཆུས་ནི / འཕེལ་ནི / བཟོ་ནི

འཕེལ་འགྱུར noun
pel gyur

විකාශය
vaikaāśaya

གོང་འཕེལ / འཕེལ་འགྱུར / རིམ་འགྱུར / གསར་འཛོན / གསར་བཟོ / ཡར་ཆུས / ཡར་སྐྱེད / ཡར་འཕར / བཟོ་བསྒྱུར་གོང་འཕེལ

වර්ධනය
varadhanaya

གོང་འཕེལ / འཕེལ་འགྱུར / རིམ་འགྱུར / གསར་འཛོན / གསར་བཟོ / ཡར་འཛོག་ནི / ཡར་ཆུས / ཡར་སྐྱེད / ཡར་འཕར / ཡར་འཕར་ནི / ཡར་འཕེལ་ནི / ཡར་གོང / ཡར་གོང་ཆུས་ནི / བཟོ་བསྒྱུར་གོང་འཕེལ / ཡར་འཛོག ཡར་འཕེལ

සංවර්ධන
saṁvaradhana

མཚན་སྒྲོད / གོང་འཕེལ / ཐོན་སྒྲོད / འཕེལ་འགྱུར / རིམ་འགྱུར / གསར་འཛོན / གསར་བཟོ / ཡར་དྲག / ཡར་ཆུས / ཡར་སྐྱེད / ཡར་འཕར / ཡར་འཕེལ / བཟོ་བསྒྱུར་གོང་འཕེལ

පරිණාමය
paraiṇaāmaya

གོང་འཕེལ / འཕེལ་འགྱུར / རིམ་འགྱུར / གསར་འཛོན / གསར་བཟོ / ཡར་ཆུས / ཡར་སྐྱེད / ཡར་འཕར / བཟོ་བསྒྱུར་གོང་འཕེལ

འཕོ་གནས noun
po né

පර්යන්තය
parayanataya

ཐོག་ཆུན་མཐུད་པ / ཐོག་རིག་མཐུད་འགྱུར / འཕོ་གནས / འཛོན་འཚོལ་ས་གོངས

འཕོ་འགྱུར noun
po gyur

විනිමය
vainaimaya

སྐྱར་བཅོས / སྐྱར་བཅོས་འབད་ནི / འགྱུར་ནི / འགྱུར་བ / བརྗེ་སོར / བརྗེ་སོར་འབད་ནི / དངུལ་སིལ་མ / དངུལ་ཁོར / འཕོ་འགྱུར / བསམ་འཆར་བརྗེ་སོར / སོར་བ / སོར་ཐེལ / སོར་ནི / ཐྲོད་ལེན / ཚོས་ཁ་བསྐྱར་ནི / ཚོང་སྐྱར་ཁང་ / ཐོག་ཐོག ངའི་ཐུན་ཕྱེ་མ

වෙනස්
vaenasa

སྐྱར་བཅོས / སྐྱར་བཅོས་འབད་ནི / འགྱུར་ནི / འགྱུར་བ / བརྗེ་སོར / བརྗེ་སོར་འབད་ནི / ཐོག་ཆུབ / ལྷ་ཐོར / གནས་ཐུ / གནས་སོར / དངུལ་སིལ་མ / ངའི་ཐུན་ / འཕོ་འགྱུར / བསམ་འཆར་བརྗེ་སོར / སོར་བ / སོར་ཐེལ / སོར་ནི / ཐྲོད་ལེན / ཚོས་ཁ་བསྐྱར་ནི / ཚོང་སྐྱར་ཁང་ / ཐོག་ཐོག ངའི་ཐུན་ཕྱེ་མ

འཕོ་འགྱུར་ཅན adj
po gyur chen

අසථායි
asathaāyai

ཆགས་ཉེན་ཅན / འགྱུར་ཉེན་ཡོད་པའི / འཕོ་འགྱུར་ཅན / བཅུན་བཅུན་མེད་པ / བཅུན་ཏོག་ཏུ་མེད་པའི

འཕོ་སོར noun
po sor

සමාප්රේෂණය
samaparaeṣaṇaya

འབྱ་བ / ཆུང་བསྒྱགས / ཆུང་འཕྲིན / ཆུང་འཕྲིན / ཐོ་བཤད / འཕོ་སོར / ཤུགས་འཕོ

සංක්රාන්ති
saṁkaraānati

འཕོ་སོར / སོར་བའི་གནས་སྟངས / སོར་ཐྲོད

འཕྱག་ནི verb
chak ni

බරස
barasa

འཕྱག་ནི / ཕྱིར / མཚུ་ནད / ཁ་ཤགས་ཆུང་ཀུ / ཐུ་ནད / མོ་ཁི་མཇུག་མ / ཕལ་ཆེ / ཐུང་ཚལ / སོ་ལญ / དབྱར་ནི

පිරිසිදු
pairaisaidau

འཕྱག་ནི / དང་པོ / ཉིང་ཁང་ས / འཕྱུ་ནི / ཐུན་མེདཔ / མ་འཚོལ་བའི / མཁན་ཏོག་ཏུ / ཀྱིག་ཀྱི / གསང་ཏོག་ཏུ / ཡང་དག་ཚུལ་མཐུན

འཕྱང་ནི verb
ché ni

කියත්
kaiyata

འཕྱང་ནི / ཏ་ནི

තරග
taraga

འཕྱང་ནི / འཛོད་པ་བསྐང་ནི / འགན་ནི / འཚོམས་ནི / བསྐྱག་ནི / ཉིད་ནི / ཁ་ཕྱག་ཀྱལ་ནི / ངོ་ཤེས་ནི / ཆ་ཤེད་ནི / རེག་ནི / རེ་བ་འགྲུབ་ནི / བསྡུ་ལེན་འབད་ནི / ཚེད་འགན / ཚུད་ནི / མཐུད་ནི / ཞ་ཏད་འགྲོ་ནི / ༡༠ བདའ་ཟླ་ནི / གཏོང་ཐུག / ངོ་ཕྱེ / ངོ་ཕར

බලනාන
balanana

འཆར་ནི / འཕྱང་ནི / ཅ་གོ་ནི / ཉམས་ཐོང་འཕྲང་ནི / ཉམས་ཐོང་འཚོས་ནི / ཤེས་ནི / བཞུ་ནི / མཐོང་ནི / ཉམས་ཐོང་ཁ་ཤད / ཉམས་ཐོང་ཁ་ཤད / ཤེས་ནི / ཕྱོགས་ཀྱི / ཕྱོགས་ཀྱི / ཐུ་ཁ / ཁ་ཤད / ཁ་ཤད / ཁ་ཤད

འཕྲུལ་ཆས་གཏང་མི
trül ché tang mi
noun

ක්රියාකරු

karaiyaākarau

འཕྲིན་སྐོར་ཅན་ / ལས་སྒྲོན་པ / རང་འདོད་ཚ་མི / འཕྲུལ་ཆས་གཏང་མི / འཕྲུལ་སྐོར་ཅན་ / ཚོང་ལྷ་འཛིན་མི / ཚོང་ལས་པ

འཕྲུལ་ཆས་གཡོག་བཙུགས
trül ché yok tsuk
noun

මෙහෙයුම

maehaeyauma

དཀ་སྒྲོད / བགོལ་སྒྲོད / ལག་ལེན / ལས་སྒྲོད / ལས་ཐེ / ལས་སྒྲོར / སྟོག་རིག་ལས་སྒྲོད / དམག་ལས / གཤག་བཅོས / འཕྲུལ་ཆས་གཡོག་བཙུགས / འཕྲུལ་སྒྲོད / ཚོང་ཐེ

འཕྲུལ་ཆ
trül chu
noun

ས་ཆུ་ཞིབ
sa chu zhib

'དཔྱད་ཀྱ
'pyad kya

བས་ཏེ་བཙོ་ཁ་ཀྱབ་ངོ་བཟུམ
trül ché tsu zhip ché kyap té cho kha kyap do zum

සේවයේදී

saevayedaī

སྐྱེད་བཏབ་ནི / སྐྱེལ་འཛིན / ལྷ་གཡོག / དཔལ་སྐྱེད་ཐོན་ནི / གསོ་བཅོས / འཕྲུལ་ཆས་ཆུ་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱབས་ཏེ་བཙོ་ཁ་ཀྱབ་ངོ་བཟུམ / གཡོག་ཆུག་ནི / བཟའ་ཉོད་ཆ་ཚན / ལྷ་གཡོག ཞལས་ཏོག / ལྷ་གཡོག ཞལས་ཏོག ངམཁ་གཡོག / ལྷ་གཡོག ཞལས་ཏོག ངམཁ་གཡོག ཆོས་ཀྱི་མཁན་ཐོ

සේවා

saevaā

བཟས་བྱ / ཐུ་བ / སྐྱེད་བཏབ་པ / སྐྱེལ་འཛིན / ལྷ / ལྷ་འབད་ནི / ལྷ་ཐུ་འཚར་ནི / ལྷ་གཡོག / ལས་ལྟར་ཁ / དཔལ་སྐྱེད་ཐོན་ནི / གསོ་བཅོས / འཕྲུལ་ཆས་ཆུ་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱབས་ཏེ་བཙོ་ཁ་ཀྱབ་ངོ་བཟུམ / བཅོན་འགྲུལ་བཟུགས་ཐུ་ཞིབ་ནི / ཡིག་ཚང / གཡོག ཆུག་ནི / གཡོག ཁ་ཚན / ལྷ་གཡོག ཞལས་ཏོག / ལྷ་གཡོག ཞལ་ལྷ / ལྷ་གཡོག ཞལས་ཏོག ངམཁ་གཡོག / ལྷ་གཡོག ཞལས་ཏོག ངམཁ་གཡོག ཆོས་ཀྱི་མཁན་ཐོ

නමස්කාරය

namasakaāraya

སྐྱབས་ཞུ་བའི / སྐྱེལ་འཛིན / ལྷ་གཡོག / ཐུ་ལ་བཞེན་ནི / སྐོན་འབདས / སྐོན་ལས་བཏབ་ནི / གསོ་བཅོས / གསོལ་འབདས / གསོལ་བཏབ / གསོལ་ལཱཥ་བཏབ་ནི / འཕྲུལ་ཆས་ཆུ་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱབས་ཏེ་བཙོ་ཁ་ཀྱབ་ངོ་བཟུམ/ བཟའ་ཉོད་ཆ་ཚན / ལྷ་གཡོག ཞལས་ཏོག / ལྷ་གཡོག ཞལ་ལྷ / ལྷ་གཡོག ཞལས་ཏོག ངམཁ་གཡོག / ལྷ་གཡོག ཞལས་ཏོག ངམཁ་གཡོག ཆོས་ཀྱི་མཁན་ཐོ

වැඩ

vaæḍa

སྐུང་ལྷ / སྐུང་ལྷ་འབད་ནི / བཅའ་ཁྲིམས / སྐོས་གཤ་འཚལ་ནི / འཕས་ཐ / ཐུ་བ / དཀའ་ལས་སྐྱེད་ནི / སྐྱེད་བཏབ་ནི / སྐྱེལ་འཛིན / ལྷ / ལྷ་འབད་མི / ལྷ་འབད་ནི / ལྷ་འགན / ལྷ་ཐུ་འཕར་ནི / ལྷ་ཁག་ཡོད་པའི་ལྷ / ལྷ་གཡོགས / ལྷ་གཡོག / ལས་ངོན / ལས་ལྟངས / ལས་མི / ལང་སྒོལ / ལང་སྒོལ་ཀྱབ་ནི / ཐོག་བརྟན་ཁ་ཅི་ནི / རྣམ་འགྱུར་སྒྱོན་ནི / གཅད་ངོན / གནས་སྐྱངས / དཔལ་སྐྱེད་སྒྲོད་ནི / གསོ་བཅོས / འཕྲུལ་ཆས་ཆུ་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱབས་ཏེ་བཙོ་ཁ

འཕྲུལ་ཆས་ལྟ་ཐུ
trül ché ta bu
verb

නතර

natara

ཚང་ནི / ཐོང་ནི / ཆུན་ཚང་ནི / མཇུག་བསྡུ་ནི / བཀག་ནི / བཀག་བཞག་ནི / ལྟ་མི་འབད་ནི / འཕྲུལ་ཆས་ལྟ་ཐུ / མཚམས་འཛོག་འབད་ནི

නවත්වනවා

navatavanavaā

ཚང་ནི / ཐོང་ནི / ཆུན་ཚང་ནི / མཇུག་བསྡུ་ནི / བཀག་ནི / བཀག་བཞག་ནི / ལྟ་མི་འབད་ནི / འཕྲུལ་ཆས་ལྟ་ཐུ / མཚམས་འཛོག་འབད་ནི

འཕྲུལ་བཟོས
trül zopa
noun

කාර්මිකයා

kaāramaikayaā

འབད་ཐབས / འཕྲུལ་བཟོས

འཕྲུལ་མི
trül mi
noun

රොබෝ

raeābaeā

ལྟ་བགོལ་བཏུབ་པའི་འཕྲུལ་ཀྱིས་བཟོ་བཟོ་བའི་མི/ འཕྲུལ་མི

འཕྲུལ་མེའི་ལྟོ
trül mé to
noun

බැටරි

baæṭarai

འཕྲུལ་མེའི་ལྟོ / འཕྲུལ་ལྟོ

འཕྲུལ་འཁོར
trül khor
noun

දුම්රිය

daumaraiya

གཞིག་ཤུལ་གཤིས་ཐྲུང་གི་ཐྲ་བ / གཞིག་ཤུལ་གཤིས་ཐྲུང་གི་གནས་སྟངས / ཀུལ་རིམ / མི་དང་ལེམས་ཅན་ལྟ་ཐུ / སྟྲམ་འཁོར་ཀུར / རེལ་ལི / རེལ་ལི་འཛེན་མི་འཕྲུལ་འཁོར / འཕྲུལ་ཨཱམ / འཕྲུལ་འཁོར / འཕྲུལ་འཁོར་ཨཱམ

එන්ජිම

enajaima

སྟྲམ་འཁོར་ཀུར / རེལ་ལི་འཛེན་མི་འཕྲུལ་འཁོར / འཕྲུལ་ཨཱམ / འཕྲུལ་འཁོར / འཕྲུལ་འཁོར་ཨཱམ

යන්ත්රය

yanataraya

རེལ་ལི་འཛེན་མི་འཕྲུལ་འཁོར / འཕྲུལ / འཕྲུལ་ཨཱམ / འཕྲུལ་ཚན / འཕྲུལ་འཁོར / འཕྲུལ་འཁོར་ཨཱམ

འཕྲུལ་རིག
trül rik
noun

තාක්ෂණ

taākṣaṇa

འཕྲུལ་རིག / འཕྲུལ་རིག འཕྲུལ་ཚན

තාක්ෂණික

taākṣaṇaika

འཕྲུལ་རིག / འཕྲུལ་རིག་གི / འཕྲུལ་རིག འཕྲུལ་ཚན

འཕྲུལ་རིག་ཁ
trül rik trül ché
noun

තාක්ෂණික

taākṣaṇaika

འཕྲུལ་རིག / འཕྲུལ་རིག་གི / འཕྲུལ་རིག འཕྲུལ་ཚན

තාක්ෂණ

taākṣaṇa

འཕྲུལ་རིག / འཕྲུལ་རིག འཕྲུལ་ཚན

འཕྲུལ་རིག་གི
trül rik gi
adj

තාක්ෂණික

taākṣaṇaika

འཕྲུལ་རིག / འཕྲུལ་རིག་གི / འཕྲུལ་རིག འཕྲུལ་ཚན

འཕྲུལ་རྟ་གཏང་ནི
trül ta tang ni
verb

පැකිළීමට

paækaiḷaīmaṭa

ཁང་མ་ཐོག་ནི / འཕྲུལ་རྟ་གཏང་ནི

සංචාරක

saṁcaāraka

འཕྲོ་འགྲུལ / འཕྲོ་འགྲུལ་འབད་ནི / འགྲུལ་སྐོར་ཏོ་ཕེངས / འགྲུལ་སྒྲོད / འགྲུལ་སྒྲོད་འབད་ནི / འགྲུལ་སྒྲོད་ཏུས་ཡུན / འགྲུལ་ཡུན / འགྲེལ་ཀ / འགྲེལ་པ / འགྲོ་ནི / མཁན་འགྲུལ / སྐོར་འགྲུལ / ལམ་འགྲུལ / ལམ་འགྲུལ་འབད་ནི / བཞུ་སྐོར་པ / བཞུ་བཀལ / ཤུ་ཐུ་ཁ་ནི / འཕྲུལ་རྟ་གཏང་ནི / མཚོ་འགྲུལ

འཕྲུལ་ལྟོ
trül to
noun

බැටරි

baæṭarai

འཕྲུལ་མེའི་ལྟོ / འཕྲུལ་ལྟོ

འཕྲུལ་སྐོར་ཅན
trül kor chen
noun

ක්රියාකරු

karaiyaākarau

འཕྲིན་སྐོར་ཅན་ / ལས་སྒྲོན་པ / རང་འདོད་ཚ་མི / འཕྲུལ་ཆས་གཏང་མི / འཕྲུལ་སྐོར་ཅན་ / ཚོང་ལྷ་འཛིན་མི / ཚོང་ལས་པ

འཕྲུལ་སྒྲོད
trül chö
noun

මෙහෙයුම

maehaeyauma

དཀ་སྒྲོད / བགོལ་སྒྲོད / ལག་ལེན / ལས་སྒྲོད / ལས་ཐེ / ལས་སྒྲོར / སྟོག་རིག་ལས་སྒྲོད / དམག་ལས / གཤག་བཅོས / འཕྲུལ་ཆས་གཡོག་བཙུགས / འཕྲུལ་སྒྲོད / ཚོང་ཐེ

འཕྲུལ་ཨཱམ
trül am
noun

දුම්රිය

daumaraiya

གཞིག་ཤུལ་གཤིས་ཐྲུང་གི་ཐྲ་བ / གཞིག་ཤུལ་གཤིས་ཐྲུང་གི་གནས་སྟངས / ཀུལ་རིམ / མི་དང་ལེམས་ཅན་ལྟ་ཐུ / སྟྲམ་འཁོར་ཀུར / རེལ་ལི / རེལ་ལི་འཛེན་མི་འཕྲུལ་འཁོར / འཕྲུལ་ཨཱམ / འཕྲུལ་འཁོར / འཕྲུལ་འཁོར་ཨཱམ

එන්ජිම

enajaima

སྟྲམ་འཁོར་ཀུར / རེལ་ལི་འཛེན་མི་འཕྲུལ་འཁོར / འཕྲུལ་ཨཱམ / འཕྲུལ་འཁོར / འཕྲུལ་འཁོར་ཨཱམ

යන්ත්රය

yanataraya

རེལ་ལི་འཛེན་མི་འཕྲུལ་འཁོར / འཕྲུལ / འཕྲུལ་ཨཱམ / འཕྲུལ་ཚན / འཕྲུལ་འཁོར / འཕྲུལ་འཁོར་ཨཱམ

འཕྲོ་ལག་གཏང་ནི
tro lak tang ni
verb

අපදේරවීය

apadaravaya

བར་སྐོར་གཏང་ནི / ཐོང་ནི / ཆུང་ཐང་གཏང་ནི / ཚོག་ཐོང་འབད་ནི / འཕྲོ་ལག་གཏང་ནི

འཕྲོ་མཐུད
tro tü
noun

ලින්ක්

lainaka

འཕྲེལ་མཐུད / འཕྲེལ་བ / འཕྲེལ་བ་འཐུང་ནི / འཕྲེལ་བ་ཡོང་མི / ཁེ་འཕྲེལ / ཁེ་ཟ / ཚོར་ལྟེབ / འཕྲོ་མཐུད / མཐུད་ལྟེལ / མཐུད་ནི / མཐུད་མཚམས / མཐུན་ལྟེལ

འཕྲོ་མཐུད་འབད་ནི
tro tü bé ni
verb

පවත්වා

pavatavaā

བདག་བཅུང་འབད་ནི / བདག་འཛིན་འཕགས་ནི / བདེན་ཁུངས་བཤད་ནི / ཐོང་ནི / བསྡུག་ནི / ཆུན་ཐྲོང་འབད་ནི / རང་ནས་ནི / བཤད་ནི / ཤོག་ནི / འཁྱོལ་ཏེ་འབད་ནི / བསྡུང་ནི / ཕེག་ནི / ལྷན་ཁ་ཅིག / ཁོ་ནས་ནི / ཁ་ཚན / ཁ་ཚན / ཁ་ཚན

འཕྲོག་བཅོམ་འབད་ནི། *verb*
trok chom bé ni

কোল্লয়

kaeālalaya

འཕྲོག་བཅོམ་འབད་བའི་དངོས་པོ། *noun*
trok chom bé bé ngö po

ঝুটি

baūṭai

འཕྲོག་བཅོམ་འབད་བའི་དངོས་པོ / འཕྲོག་རྩོར

འཕྲོང་ཁམས *noun*
trö kham

তত্তাৱয়

tatavaya

ཆིབས་གླས / ཆུལ་ཁས / གནས་ལྡན / གནས་ཚད / མངའ་སྡེ / འཕྲོང་ལམས / འཚོ་ལམས / གཞུང་ / གཞུང་འབྲེལ་རྒྱན་འབྲེལ

তত্তাৰ্ত্তাৱয়

tatatavaya

བར་སྣང་ / ཆགས་གནས / ཆགས་ཡུལ / འཆར་སྣང་ / འཆར་གཟུགས / ཆིབས་གླས / ཐོད་ཁྱིམ / ཐོད་ས / ཐོད་ཐང / ཐོད་ལྡན / ཐོད་ཆུབས / ཐོད་ཁྲི / ངུས་ཡུན / ཆུལ་ཁས / ལྟ་འགན / ཐོག་ཅིག་གནས་ལྡན / ནམ་མཁའ / ལྡང་བ / གནས / གནད་དོན / གནས་ལྡན / གནས་ཚད / མངའ་སྡེ / ཉེ་འཚོ / རང་དབང / རང་བཞིན་གནས་ལྡན / རང་བཞིན་མཐའ་ཐོར་གནས་ལྡན / ས་ཐྱོགས / ས་གོ / ས་ཁོངས / ས་གནས / ས་ཐོང / མཐའ་ཐོར / འཕྲོང་ལམས / འཚོ་ལམས / འཚོ་ལ་ཐོབ་པ / ཡང་ལ་ / ཡང་ལ་པའི་ཚོར་བ / གཞུ

পেළ

paeḷa

ཐོག་དཔེ / ཐོག་ཚན་ཕྲ་ཏུ / གནས་ལྡན / གནས་ཚད / འཕྲོང་ལམས / འཚོ་ལམས / ཡེ་ཀུ་པར་མ / ཡིག་ཐྲིལམ / ཡིག་ཕྲུགས / ཚོག་ཡིག ཚོག་ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་བཀོད་པ

ছঠানয়

sathaānaya

འབབ་ཚུགས / བར་ལྡང / ཆགས་གནས / ཆགས་ཡུལ / ཐོད་ཁྱིམ / ཐོད་ས / ཐོད་ཐང / ཐོད་ལྡན / ཐོད་ཁྲི / ངུས་ཡུན / ཆུང་བསྒྲགས་འཕྲུལ་ཁང / ཁང་མིག / ལྟ་འགན / ལས་གཡོག་ཞེ་ས / དམག་སྒར / ནམ་མཁའ / ལྡང་བ / གནས / གནད་དོན / གནས་ལྡན / གནས་ཚད / རང་དབང / ས་ཐྱོགས / ས་གོ / ས་ཁོངས / ས་གནས / ས་ལྡོང / ས་ཚོགས / འཕྲོང་ལམས / འཚོ་ལམས / འཚོ་ལ་ཐོབ་པ / ཡང་ལ / ཡང་ལ་ཁའི་ཚོར་བ / ཁེལས་ཏོག་ཞེ་ས / ལྷག་ཁ / ཐང་ལྷུག་ཁ / ཐང་ལག / ཐ་ཡོ / ཐ་ཡོ་ཁ / ཐ་ཡ / ཐ་ཡ ཁ

འཕྲོང་པའི *adj*
trö pé

নিরোগী

nairaeāgaī

བདེ་ཏོག་ཏོ / ཕྱིང་ཕྱིང / ལེགས་ཤོམ / ལེགས་ཤོམ་ཐེ / ཕན་པའི / འཕྲོང་པའི / ཆགས་ཁར་ཚུངས་ཐེ / བཟང་པོ / བཟང་ཏོག་ཏོ / གཟུགས་ལམས་ཕྲ་ཏུ

འབག་ནི། *verb*
bak ni

গনীন

ganana

འབག་ནི / བསྒྲལ་ནི / ཐེག་ནི

বলসা

valasaā

འབག་ནི / འཚང་ནི / ངོམ / བསྒྲལ་ནི / བཏགས་ནི / ཐེག་ནི / བཐོང་ནི

འབག་བཏུབ་པའི *adj*
bak tup pé

জংগম

jaṁgama

འབག་བཏུབ་པའི / འགྲུལ་སྒྲོང་རྩང་བའི / འགྲུལ་སྒྲོང་བཏུབ་པའི / འགྲུར་ཚུགས་པའི / འཁྱེར་བདེ་བའི / ཕོར་བཏུབ་པའི

འབག་བྱིན་ནི། *verb*
bak jin ni

সোঁপানয়কঁ

saeāpaānayaka

ཨར་ཤ་བཏུ་ནི / འབག་བྱིན་ནི / འཇིད་སྐྱེལ / འཇེགས་པ / འཇེན་ཟླས / དཀའ་ལྷོ / དཀའ་ལྷོ་འཕྲང་ནི / ལྷུམ་འ ཡོར་ནང་ལུ་འབག་བྱིན་པའི་ངོན / འཕྲ་བ / ཡར་འཕར་ནི

འབག་པ *noun*
bagpa

বেঃসঁম

vaæsama

འབག་པ / གཙོ་ཐེབས / གཙོ་ཐོ་རས / གཙོ་ཐལ་ཁགས / སྒྲིལ་གཡོགས / མགོ་གཡོགས / མཚུ་རས / པར་གཟུགས / བར་བཀག་ བར་ལྷིད

འབངས་མི་ཁེར *noun*
bang mi ser

সিবিল্

saivaila

འབངས་མི་ཁེར / ཀུས་ཞབས་ཅན / མི་ཁྲངས / ཞི་བའི

འབད་ཐང *noun*
bé tang

মাৰ্গয়

maāragaya

བར་ལམ / འབད་ཐང / འབད་ཚུལ / འབད་བཤད་བཅའ་བཤད / ཐྲོད་པ / ཐྲོགས / ཐྲོགས་གཏེར་ཆའི་ནང་ལས་ཁྱིམ་ཡོངས་པའི་ཐྲག་གི་ལམ / དོག་ལམ / ཀུལ་རིམ / ངང་ཚུང / འཚུལ་ས་འཐོན་ས / ཀ་ཅི་གི་ཐོག་ལས / ཀ་ཅི་ཐོ་ལས / ཀུལ / ཇེས་ཀུལ / ཇེས་ཀུལ་བདའ་ནི / ཤང་ལམ / ཁྱིམ་བར་ལམ་ཚུང / ཐུན་དུས / ལམ / ལམ་ཚུང / མི་ལམ / རིགས་ཐུན / ཐང་ལམ / ཐལ་ལ / ཐལས་ལམ / ཐེག / ཆོས་ཐེང / འབད་ལས་ཀུན / ཐེག / ཆོས་ཐེང / ཐེག་ ཀུན / ཐུན / ཐུན་ཀུལ / ལམ་ཀ ཀ

ཕིཡཝཊ *noun*
paiyavara

འབད་ཐང / ངང་ལེན / ངང་ལེན་འབད་ནི / ཐོག་ལཆར་བཅུགས་ནི / འགྲུལ་ཐྲོད / ཚོ་རིམ / ཚོམ / ཚོམ་ཐྲོ་ཐང / ཚོམ་ཚད / ཚོང་འཚལ་འཐུ་ནི / འགྲུལ་ཐྲོད / འཐུ་ཐང / ཐྲ་བཤད / ཐེད་ལམ / ལམ / ལམ་ཚོགས / ལེའུ / དཔལ་འཐབ / ཐུར་ནི / ཐྲོ་ནི / རིམ་ཤ / བཤད་ནི / ཐོར་ནི / ཐབ་ནི / ཐོར་ནི / ཐབ་ཁ་ལེན / ཐེམ་ཐུགས / ཐེམ་ཤ / ཚལ་ཡོངས / ཞུ་ནི / ཐ་ཡ / ཐ་ཡ ཁ

ཨ་ཐ *noun*
maāraga

འབད་ཐང / ཐྲོད་ལམ / ཐྲོད་ཚུལ / འགྲུལ་ལམ / འཁོར་ལམ / ལམ / ལམ་ཐྲོགས / ལམ་ལུགས / ཐབ་ཐྲོ / ཐབ་ཚད / ཐ་ཡ / ཐ་ཡ ཁ

ཨ་ཐ *noun*
paāta

འབད་ཐང / འབད་ཚུལ / འབད་བཤད་བཅའ་བཤད / ཐྲོད་པ / ཐྲོགས / འགྲུལ་ལམ / འཚུལ་ས་འཐོན་ས / ཀ་ཅི་གི་ཐོག་ལས / ཀ་ཅི་ཐྲོ་ལས / འཁོར་ལམ / ཁྱིམ་བར་ལམ་ཚུང / ལམ / མི་ལམ / ཐུང་ལམ / ཐལས་ལམ / ཐལས་ཤེས / ཁྲོམ་ལམ / འབད་ཐང་བཤད་བཤད ཐྲོད་ལམ

ཀ་ཤ་ཨ་ཐ *noun*
karaiyaāmaāraga

འབད་ཐང / ངང་ལེན / ཐུ་ལེན / ཐྲེད་ལས / ལས / ངང་ལམ

ཨ *noun*
paāra

འབད་ཐང / འབད་ཚུལ / འབད་བཤད་བཅའ་བཤད / ཐྲོད་པ / ཐྲོགས / འགྲུལ་ལམ / འཚུལ་ས་འཐོན་ས / ཀ་ཅི་གི་ཐོག་ལས / ཀ་ཅི་ཐྲོ་ལས / འཁོར་ལམ / ལམ / མི་ལམ / ཐལས་ལམ / ཐལས་ཤེས / ཁྲོམ་ལམ / འབད་ཐང་བཤད་བཤད ཐྲོད་ལམ

ཀ་ཨ་ཀ *noun*
kaāramaikayaā

འབད་ཐང / འགྲུལ་བཟོས

ཨ *noun*
panata

འབད་ཐང / བཅའ་ཁྲིམས / ངོ་ཚུ་རང / ངང་ལེན / བདེན་པ / ཐོས་ཀར་འཐབ་ནི / ངང་ཡོ / ངང་ཡོ / ངང་ཡོར / འཐས་ཏུ / ཐུབ་འཐས / ཐུ་ལེན / ཐུ་བ / ཐྲེད་ལས / ཐྲེམ / ཐྲེམ་ཤུགས / ཐུགས་འཐས / ལྟ / ལྟ་འབད་ནི / ལྟ་ཐུ་འཐབ་ནི / ལྟ་གཡོག / ལས / ལས་འཐས / ལང་ས་ལོ / ལང་ས་ལོ་ཆུབ་ནི / ཐོག་བརྟན་ཚེ་ནི / ངམ་ལ་ཐྲེན / ནམ་ལ་ཐྲེན / ཕྱང་ལམ / ནམ་ལམ / ནམ་ལ / ཐོན་ལས / ཐོ་ལ་ལངས / ཐུགས / ཐོན / ཐོ་ལ / ཐ་ལ / ཐ ཁ

ཕཱ་ཡ་ཝཱ་ལ *noun*
laiyavailala

འབད་ཐང / བཅའ་ཁྲིམས / ངང་ལེན / ཐུ་ལེན / ཐུ་བ / ཐྲེད་ལས / ལྟ / ལས / ལང་ས་ལོ / ངམ་ལ་ཐྲེས / ངམ་ལ་ཐྲ / ཐོག་ཐུ

འབད་ངོ་ནི། *verb*
bé go ni

ཎ་ཡ་ཡཱ

ṇayayai

འབད་ངོ་ནི / ཐྲེན་རེ་ནི / ཐྲེན་བསམ་ནི / ཐྲེན་ཚད་ཐྲོ་ནི / འཕྲེ་ནི

འབད་ངོ་མཚོ་ནི། *verb*
bé go no ni

কাৰ্সীম

kaæsaīma

འབད་ངོ་མཚོ་ནི / གསལ་ནི

হোৰি

haeārai

འབད་ངོ་མཚོ་ནི / གསལ་ནི

འབད་ངོས *noun*
bé gopa

পিৰিবেয়

pairaivaæya

འབད་ངོས / ཚོང་ཚང / ཁྱིན་ངོས / གནས་ཚོང / རིན / རིན་ཚོང

মীল

maila

འབད་ངོས / འགན་བསྡུར / ནང་ལས་ཆུལ་ཀ་ཐོབ་མི་དང / ཁྱབ་འཚགས་ཀྱི་ལྟ་འབད་ལུ་ཁྱིན་མི་གསོལ་ར / ཚོང་ཚང / ཆུལ་ལའི་གསོལ་ར / ཁྱིན་ངོས / གནས་ཚོང / རིན / རིན་ཚོང

འབད་ནི། *verb*
bé ni

সিদু

saidau

འབད་ནི / འཕྲང་ནི / ཕོང་ནི

নিশ্ঁপাদন

naiṣapaādana

འབད་ནི / བཙོ་ནི / བཙུག་ནི / གཙོ་ངང་གར་སྒོམ་ནི / ཐུགས་འཐས / འགྱོ་ནི / བསྒྲར་འཐས / བསོ་བཤགས་འབད་ནི / གསར་བཏོད་འབད་ནི / གསར་རབས་ཀྱི་ནི / ཐོན་ཁ་ལེན / ཐོན་ཁ་ཐེ / ཐོན་ཁ་ཐེ ཁ / ཐག་ཀ་ཐང་ནི / ཐོན་ལ་ཐུགས / ཐོན་ལ་ཐ / ཐོན་ལ / ཐ ཁ / ཐ ཁ / ཐ ཁ

འབད་བཅུག་ནི། *verb*

bé chuk ni

බලහත්කාරයෙන්

balahatakaārayaena

བང་བསྟོང་ནི། / འབད་བཅུག་ནི། / ཚོགས་གྲུབ། / ལྷ། / འཛིན་ཤུགས། ཡུངས་བཏོར། / ལྷོར་ལྷོང་། ཀྱངས་ཁ། / ཁེ་ཏོ། / ཐོག་ཅེ། / ཐོག་ཅེ། / ཐོག་ཤུགས། / དམག་དཔུང་དང་དམག་ཕྱེ་ཚུན། / མི་དང་ཆུ་ཤས་ལས་ཚུན། / གཞོད་འཚོ། / ནུས་པ། / ནུས་ཤུགས། / ཁྱིང་ སྟོབས། / ཤུགས། / ཐལ་དགས། / ཐོབས། / ཐོབས་ནས། / ཐོབ་ཤུགས། / ཚོ། / ཚུལ་ཐོུང་། / དབང་ཆ / དབང་ཤུགས། / དབང་ཚད། / དབང་བཙོང་ནི། / ཡོན་ཏན། / ངག་ལག་ནས་མི

විදුලිබල

vaidaulaibala

བང་བསྟོང་ནི། / འབད་བཅུག་ནི། / ཚོགས་གྲུབ། / ལྷ། / འཛིན་ཤུགས། ཡུངས་བཏོར། / ཁྱིང་ཁྱིང་། / དཔལ་ཁྱོ། / ཐུངས་ཁ། / ཁེ་ཏོ། / ཐོག་ཅེ། / ཐོག་ཤུགས། / དམག་དཔུང་དང་དམག་ཕྱེ་ཚུན། / མི་དང་ཆུ་ཤས་ལས་ཚུན། / གཞོད་འཚོ། / ནུས་པ། / ནུས་ཤུགས། / ཁྱིང་ སྟོབས། / ཤུགས། / ཐལ་དགས། / ཐོབས། / ཐོབས་ནས། / ཐོབ་ཤུགས། / ཚོ། / ཚུལ་ཐོུང་། / དབང་ཆ / དབང་ཤུགས། / དབང་ཚད། / དབང་བཙོང་ནི། / ཡོན་ཏན། / ངག་ལག་ནས་མི

පරචණ්ඩ

paracaṇaḍa

བང་བསྟོང་ནི། / འབད་བཅུག་ནི། / ཚོགས་གྲུབ། / ལྷ། / འཛིན་ཤུགས། ཡུངས་བཏོར། / ཁྱིང་ཁྱིང་། / ཡུངས་ཁ། / ཁེ་ཏོ། / ཐོག་ཅེ། / ཐོག་ཤུགས། / དམག་དཔུང་དང་དམག་ཕྱེ་ཚུན། / མི་དང་ཆུ་ཤས་ལས་ཚུན། / གཞོད་འཚོ། / ནུས་པ། / ནུས་ཤུགས། / ཁྱིང་ སྟོབས། / ཤུགས། / ཐལ་དགས། / ཐོབས། / ཐོབས་ནས། / ཐོབ་ཤུགས། / ཚོ། / ཚུལ་ཐོུང་། / དབང་ཆ / དབང་ཤུགས། / དབང་ཚད། / དབང་བཙོང་ནི། / ཡོན་ཏན། / ངག་ལག་ནས་མི

පරචණ්ඩත්වය

paracaṇaḍatavaya

བང་བསྟོང་ནི། / འབད་བཅུག་ནི། / ཚོགས་གྲུབ། / ལྷ། / འཛིན་ཤུགས། ཡུངས་བཏོར། / ཁྱིང་ཁྱིང་། / ཡུངས་ཁ། / ཁེ་ཏོ། / ཐོག་ཅེ། / ཐོག་ཤུགས། / དམག་དཔུང་དང་དམག་ཕྱེ་ཚུན། / མི་དང་ཆུ་ཤས་ལས་ཚུན། / གཞོད་འཚོ། / ནུས་པ། / ནུས་ཤུགས། / ཁྱིང་ སྟོབས། / ཤུགས། / ཐལ་དགས། / ཐོབས། / ཐོབས་ནས། / ཐོབ་ཤུགས། / ཚོ། / ཚུལ་ཐོུང་། / དབང་ཆ / དབང་ཤུགས། / དབང་ཚད། / དབང་བཙོང་ནི། / ཡོན་ཏན། / ངག་ལག་ནས་མི

འབད་བཞག་བཅའ་བཞག *noun*

bé zhak cha zhak

මාර්ගය

maāragaya

བར་ལམ / འབད་ཐང་ / འབད་ཚུལ / འབད་བཞག་བཅའ་བཞག / ཐྱོད་པ / ཐྱོགས / ཐྱོགས་གཞིས་ཆའི་ནང་ལས་ཁྱིམ་ཡོད་པའི་ཐྱག་གི་ལམ / ངོག་ལམ / ཐུལ་རིམ / ཏུང་ཁྲང་ / འཚུལ་ས་འཚོན་ས / གཞི་ཞོག་ཐོག་ལས / གཞི་ཐོག་ལས / ཀྱངས / རྒྱན་ཀྱངས་ནས / ཁྱིམ་བར་ལམ་ཆུང་ / ཟླུངས / ལམ / ལམ་ཆུང་ / མི་ལམ / རིགས་ཆུང / ཐང་ལམ / ཐལ་ལ / ཐལས་ལམ / ཐེག / ཚོག་ཐེང་ / འབད་བཞག་བཅའ་བཞག ཐྱོད་ལམ / ཐེག ཀན་ཁ་ཅིང / ཆགས་ལམ / ཐེག ཀན་ཏ་ཅ / ཆགས་ལམ / ཐལ་ལ་ཁ / ཐལ་ལ / ཐལ་ལ / ཐལ / ཐལ / ཐ

འབད་རུང་ར prep
bé rung ra

namauta

འབད་རུང་ར / ད་ཚུན / དེ་འབད་ཁར་ / དེ་ལྟ་ཡིན་རུང་ / དེ་ལྟ་ཡིན་རུང་ / དེའི་རིང་ / གཙ་དེ་ལྟ་ཡིན་རུང་ / ཀུན་ལྡན་ཀྱི་ལྟ / ཡིན་རུང་ / ཡིན་རུང་རང་ / ཡིན་ཏེ་འབད་རུང་ / ཡིན་ཏེ་འབད་རུང་ / ཡིན་ཏེ་འབད་རུང་ / ཇི་ལྟར་ཡང་ / དཔེར་ན་ཡིན་རུང་ར / རུང་ལྟ / བཟའ་རུང་ར

འབད་རྩོལ noun
bé tsöl

कार्यभारय

kaārayabhaāraya

འབད་བལྟ་ནི / འབད་བལྟ་བ / འབད་རྩོལ / འབད་བརྩོན / དགོས་དོན / ཤུར་བརྩེན / སྤྱོར་རྩོལ / སྤྱོར་རྩོལ་འབད་ནི / ལྟ་འགན / ལས་སྤྱོར / ལས་སྤྱོར་འབད་ནི / དཔལ་བཅས / འཁོར་ཁག / བརྩོན་ཤུགས

ཅེས་ཏོ

ṭaesaṭa

འབད་བལྟ་ནི / འབད་ལྟ་བ / འབད་རྩོལ / དཔྱད་ཞིབ / ཚོས་ཐུགས / ཚོས་ཐུགས་ལེན་ནི / དམ་འཛིན་འབད་ནི / བདེན་ཤུལ་ཁ / ངོ་འགན / འཛིན་དཔྱད་འབད་ནི / འཚི་རྩོམ / འགྲིམ་འགྱེལ་འབད་ནི / གོམས་ལས་ཕྱོང་ / ཐུགས / བཀག་ནི / ལག་ལས / མོ་བཏབ / ནང་བརྟག / དཏུལ་འཛིན / རྩོམ་བལྟ་ནི / རྒྱས་ཤུགས་ཀྱི་ཚད་ལྟ་བུ / ཉམས་ཐྲོང་ / ཐྲོང་བ / ཤུལ་འཚོལ་འབད་ནི / དཔལ་བཅས / ར་ཤུར་ཁ / གསར་འཚོལ་འབད་ནི / བརྟག་དཔྱད / བརྟག་དཔྱད་འབད་ནི / བརྟག་ཞིབ / ཟླ

ཅེས་ཏོ

ṭaesaṭa

འབད་བལྟ་ནི / འབད་ལྟ་བ / འབད་རྩོལ / དཔྱད་ཞིབ / ཚོས་ཐུགས / ཚོས་ཐུགས་ལེན་ནི / དམ་འཛིན་འབད་ནི / བདེན་ཤུལ་ཁ / ངོ་འགན / འཛིན་དཔྱད་འབད་ནི / འཚི་རྩོམ / འགྲིམ་འགྱེལ་འབད་ནི / གོམས་ལས་ཕྱོང་ / ཐུགས / བཀག་ནི / ལག་ལས / མོ་བཏབ / ནང་བརྟག / དཏུལ་འཛིན / རྩོམ་བལྟ་ནི / རྒྱས་ཤུགས་ཀྱི་ཚད་ལྟ་བུ / ཉམས་ཐྲོང་ / ཐྲོང་བ / ཤུལ་འཚོལ་འབད་ནི / དཔལ་བཅས / ར་ཤུར་ཁ / གསར་འཚོལ་འབད་ནི / བརྟག་དཔྱད / བརྟག་དཔྱད་འབད་ནི / བརྟག་ཞིབ / ཟླ

ཤ

raṇaḍau

འབད་རྩོལ / གཙང་ལེན / འགྱེན་བསྡུར / འཛིང / ཁ་ཤས། / ཁ་འཕགས་ཆོག་འཕགས / མ་ཤིག་པ་ཡ / དམག་ཆུབ་ནི / དམག་འཕགས / ཁོག་ལས་བཤད / འཕགས་འཛིང / འཕགས་འཁྱུག / འཕགས་རྩོང / ཐོད་འགན / ཐོད་ལྷེང / ཐོད་ཆ་ཁག / ཐོད་པ / དམག་འཁྱུག དམག་འཛིང / འཕགས་འཁྱུག མ་མཐུན་མ

ཡུདྷ་ཌཡ

yaudadhaya

འབད་རྩོལ / འབད་བརྩོན / འབད་བརྩོན་བསྟོང་ནི / གཙོ་ལེན / གཙོ་ལེན་དཀྱ་ཡོ / འགྲན་བསྡུར / སྐེད་བཤད་འཛིང་ནི / སྐེད་བཤད་ཆུབ་ནི / ཁ་ཤས། / ཁ་ཤས་ཀྱི / ཁ་ཤས་ཀ / ཁ་ཤས / ཁ་ཤས / ཁ་ཤ / ཁ / ཁ / ཁ

འབབ་ཞིག་ཁྱིག་ཁར adv
ba zhik chik khar

ᬩᬲᬦᬲᬩᬲᬩ
saudausau

འབབ་ཞིག / བར་ཚད་མེད་པའི / ཆ་འཛོག་ཅན་ / ཁིག་རང་ / ལྟོག་གལ་ཐུག / ལྟོག་ལ་ཐུག་ཅན། / ལྟོག་པ / དཀྱོ / དཀྱོ་རང་ / བདེན / བདེན་པ / འདི་རང་ / ཏང་པོ / ཏང་པོ / ཏང་པོར་ / འཛོལ་མེད / ཐུ་མཚན་ལྡན་པའི / ཐུན་ཚད་མེད་པའི / ཉིང་ཤང་ས / འཛའ་ཟིས་མེ / འཛམ་ཊོང་ཏོ / འཛོན་ཐང་ས ཁ / ཐུན་མེད / ལངམ / ལེགས་ཤོམ / ངེས་བདེན / ངོ་མ / ནུས་པ / ཁོས་འབབ་ཡོད་པའི / ཁོས་ལྡན / ཁོས་པ / ཁོས་ཤིང་འཚམས་པའི / རན་པ / རན་ཏོག་ཏོ / ཐང་ཀར / ཏན་ཏན / ཐོབ་ཏང་

ནིལ̈ཝ̈ར̈ཌི̈
naiværadai

འབབ་ཞིག / བར་ཚད་མེད་པའི / ཁིག་རང་ / བཅོ་ཁ ཁ / བཅོ་ཁ་ཐུབ་ཀྱི / དཀྱོ / དཀྱོ་རང་ / དཀའ་ངལ་ཐུབ་ཀྱི / དཀའ་བཅོས / དཀའ་བཅོས་འབབ་ཀྱི / བདེ་ཏོག་ཏོ / བདེན / བདེན་པ / འདི་རང་ / ཏཱཀ་ཀྱི / ཏང་པོ / ཏང་པོ / ཏང་པོར་ / འཛོལ་མེད / ཐུ་ཚད་ཚད་མེད་པའི / ཐུ་ལ་ཐལ་ལ / ཉིང་ཤང་ས / འཛའ་ཟོར་ཏོ / ཐུན་ཚད་ཚད་ཡོད་ཀ / ཏཱཀ་ངལ་བསལ་ཀྱི / ཐུ་ཆེ་ཆུང / ཐུ་ཆེ་ཆུང / ཁ་ཤས་ཀ / ཁ་ཤས་ཀ་ཡིན / ཁ་ཤས་ཀ / ཁ་ཤས་ཀ / ཁ་ཤས་ཀ

འབོར་ཆེན། *adj*

bor chen

ബലവത്

balavata

འགོར་ཆེན། / སྟུག་པོ། / གང་ཐང་མང་ / སྒྲོང་སྒྲོང་ / སྟུག་ཐེག་པའི། / འཚུང་ཐིང་པའི། / རྒན་སྒོམ། / རྒན་ཤུགས། / རྒན་ཚ་དྲགས། / ལེ་ཕོ་ཅན། / ལེགས་པོམ / གཞོད་ཅན། / ནུས་ཅན། / ཡིད་སྟོབས་ཅན། / ཤུགས་ཅན། / ཏུན་ཏུན། / སྟོབས་ཅན། / སྟོབས་ཤུགས་ཅན། / བཙན་ཏོག་ཏོ། / དབང་ཅན། / དབང་ཚད་ཅན། / ༡༠ འཚུང་ཉེ་བའི

സംച

saṁca

འགོར་ཆེན། / ལེ་ཤ། / མེ་འཇོམས / མེ་ལེ་ཤ་འཇོམས་སྟོང་པའི་ངོན། / མེ་ཐྲུང་ / མེ་ཁྲོམ / མེ་ཆོགས / ཕུང་ / ཕུང་པོ། / བར་ཐུགས་ཕུང

ശക്തിമത്

śakataimata

འགོར་ཆེན། / ལྟུག་པོ། / ཐང་ཐང་མང་ / སྒྲོང་སྒྲོང་ / སྒྲོང་སྒྲོང་བཟོ་ཅེ། / ལྟུག་ཐེག་པའི། / འཚུང་ཐིང་པའི། / ཤུགས་ཅན། / ཤུགས་ཤུགས། / ལེ་ཕོ་ཅན། / ལེགས་པོམ། / གཞོད་ཅན། / ནུས་ཅན། / ཡིད་སྟོབས་ཅན། / ཤུགས་ཅན། / ཏུན་ཏུན། / སྟོབས་ཅན། / སྟོབས་ཤུགས་ཅན། / ཆ་བཏན་ཏོག་ཏོ། / དབང་ཅན། / དབང་ཚད་ཅན། / ༡༠ འཚུང་ཉེ་བའི

ശരീരയ

śaraīraya

འགོར་ཆེན། / འདུས་ཆོགས། / ཨ / ཕུང་པོ། / ཕུངས་པོ / ཐུར / ཤ / གཞི / གཟུགས

പ്രമാണയ

paramaāṇaya

འགོར་ཆེན། / འགོར་ཚད། / ལྟུངས་ཚད། / བཟོམས / ཐང་བཅོར / ཐང་ཤུད་ / ཚད

കദുവැටි

kaṅdauvaæṭai

འགོར་ཆེན། / གཙས་རི / ཆུགས་ཚད། / ལེ་ཤ / རི་པོ / རི་ཆེན / བསམ་ཀྱིས་མི་ལྟབ་པ

കദുകര

kaṅdaukara

འགོར་ཆེན། / གཙས་རི / ཆུགས་ཚད། / ཁ་གཟར / ལ / ལེ་ཤ / ཐྲོ་ཏོ / རི་པོ / རི་ཆེན / བསམ་ཀྱིས་མི་ལྟབ་པ / ཐུར / ཐྲང་ཏོག་ རི

കദു

kaṅdau

འགོར་ཆེན། / གཙས་རི / ཆུགས་ཚད། / ཁ་གཟར / ལ / ལེ་ཤ / ཐྲོ་ཏོ / རི་པོ / རི་ཆེན / བསམ་ཀྱིས་མི་ལྟབ་པ / ཐུར / ཐྲང་ཏོག་ རི

අඩුක්කුව

aḍaukakauva

འགོར་ཆེན། / ལེ་ཤ / མེ་འཇོམས / མེ་ལེ་ཤ་འཇོམས་སྟོང་པའི་ངོན། / མེ་ཐྲུང་ / མེ་ཁྲོམ / མེ་ཆོགས / ཕུང་ / ཕུང་པོ། / བར་ཐུགས་ཕུང

വിശാലത്വയ

vaiśaālatavaya

ཐྲོམ / ཐྲོམ་ཆུང་ / འགོར་ཆེན། / ཆེ་ཆུང་ / གང་ཐང་ཚད / ལེ་ཤ / མང་ཤུད་ / ཚད / ལེ་ཤ ཐུར་ཇི

ബലസമ്പന്ന

balasamapanana

འགོར་ཆེན། / ལྟུག་པོ། / གང་ཐང་མང་ / སྒྲོང་སྒྲོང་ / ལྟུག་ཐེག་པའི། / འཚུང་ཐིང་པའི། / ཤུགས་ཐོམ / ཤུགས་ཤུགས། / ཤུགས་ཚ་དྲགས། / ལེ་ཕོ་ཅན། / ལེགས་པོམ / གཞོད་ཅན། / ནུས་ཅན། / ཡིད་སྟོབས་ཅན། / ཤུགས་ཅན། / ཏུན་ཏུན། / སྟོབས་ཅན། / སྟོབས་ཤུགས་ཅན། / བཙན་ཏོག་ཏོ། / དབང་ཅན། / དབང་ཚད་ཅན། / ༡༠ འཚུང་ཉེ་བའི

འབོར་ཚད། *noun*

bor tsé

പരിമാണ

paraimaāṇa

འགོར་ཚད། / ལྟངས་ཚད། / ངལ་ཕུ་ཚད། / བང་ཤུགས / བང་མཚོན། / ཐུ / ཐུ་ཚད། / འཚལ་ཆས / འཚལ་ཚད། / ཐ་ཚད་ / ཐ་ཚད་ / ལྟངས / ཕ་ཤ / ཕ་ཚད / ཕ་ཚད / ཕ་ཚ / ཕ་ཚ / ཕ་ཚ

འབྱུང་ཉེན་ཡོང་པ *verb*

jung nyen yö pa

தர்ஜனய

tarajanaya

འཇིགས་སྐྱལ / འཇིགས་སྐྱལ་འབད་ནི / འབྱུང་ཉེན་ཡོང་པ / གནོད་ཉེན / གནོད་ཉེན་སྲིད་ནི / ཉེན་པ / ཉེན་པ་བགས་མེ

འབྱུང་ནི *verb*

jung ni

එබ

eba

བསྒྲལ་ནི / འཕྲོ་ནི / འཕྱུང་ནི / ལང་ནི / ཚུར་ནི / ཁོན་ནི / ཁོན་ནི / ཐེབས་ནི / གཏེགས་ནི / མཐར་འཕྱོལ་ནི / མཐར་སོན / འཚོན་ནི / འཚོ་བ་ནི

ළඟා

ḷaňgaā

བསྒྲལ་ནི / འཕྲོ་ནི / འཕྱུང་ནི / ལང་ནི / ཚུར་ནི / ཁོན་ནི / ཁོན་ནི / ཐེབས་ནི / གཏེགས་ནི / མཐར་འཕྱོལ་ནི / མཐར་སོན / འཚོན་ནི / འཚོ་བ་ནི

வැටීම

vaæṭaīma

འབབ་ནི / འཕྲད་ནི / དཔྱང་ནི / འགྱེལ་ནི / འགྱུར་ནི / འཕྱུང་ནི / འཕེལ་ནི / ཁུ་ལིན་ནི་འགྱུར་ནི་ཆུ་ཐུ / དར་ཁ་ནང་ཁྲི་ནི / མར / མར་བགོ / ཆུན་ཁྱི་ཐིགས་པ / ཆུན་ཐིགས / གནམ་གྱ་ནང་ལས་བགོ་གཏང་ནི་བཟུམ / ཁམ་ནི / ཕོ་ཁ / ཁ་ནི / ཕོ་ར / ཕོ་ནི / ཕོར་ནི / ཐিགས་པ / ཆྱོན་ཀ / ཆུར / མ་ཅོ་ཅིག ཏུམ་གྱ་ཅིག ཐિགས་པ་གཅིག / མ་ཅོ་ཅིག ཏུམ་གྱ་ཅིག ཐિགས་པ་གཅིག མར་ཆག མར་འབབ

විහිදීම

vaihaidaīma

བསྒྲལ་ནི / འཕྲོ་ནི / འཕྱུང་ནི / ལང་ནི / ཚུར་ནི / ཁོན་ནི / ཁོན་ནི / ཐེབས་ནི / གཏེགས་ནི / མཐར་འཕྱོལ་ནི / མཐར་སོན / འཚོན་ནི / འཚོ་བ་ནི

සිදු

saidau

འབབ་ནི / འཕྲད་ནི / ཕོང་ནི

ස්වරූපයක්

savaraūpayaka

ཨང་ཡིག / ཆགས་ནི / འདུ་རིས / བསྒྲིག་ནི / ཀྱངས་ཀ / འཕྲད་ནི / ཁྱད་ཆོས / ཁྱད་ཆུས / མི་མིང་གཏམ་ཅན / གནས་སྟངས / ཇོ་ཐོ / པར་རིས / ཤར་ནི / བཏགས་ནི / དཔྱིལས / བཟོ་བགོད་འབབ་ནི / བཟོ་ཆུམ / བཟོ་ནི / བཟོ་ཕུ / བཟོ་དཔྱིལས / གཟུགས་རིས / གཟུགས་གཞི / ཨང་ཡིག ཨང་ཁྲིས

හැඩය

haæḍaya

ཨང་ཡིག / ཆགས་ནི / འདུ་རིས / བསྒྲིག་ནི / ཀྱངས་ཀ / འཕྲད་ནི / ཁྱད་ཆོས / ཁྱད་ཆུས / མི་མིང་གཏམ་ཅན / ཇོ་ཐོ / པར་རིས / ཤར་ནི / བཏགས་ནི / དཔྱིལས / བཟོ་བགོད་འབབ་ནི / བཟོ་ཆུམ / བཟོ་ནི / བཟོ་ཕུ / བཟོ་དཔྱིལས / གཟུགས་རིས / གཟུགས་གཞི / ཨང་ཡིག ཨང་ཁྲིས

පෙනී

paenaī

འཆར་ནི / འཕྲད་ནི / ཐུང་ནི / ཤར་ནི / འཚོན་ནི / མཐོང་ནི

འབྱུང་ཚུལ *noun*

jung tsül

පෙනුම

paenauma

འབྱུང་ཚུལ / ཐྱུ་བ / ལྟང་ཚུལ / ཐོན་པ / མཐོང་ཚུལ / བཟོ་དཏྱིལས

འབྱུང་འགྱུར་ཀྱི *adj*

jung gyur gyi

අනුමාන

anaumaāna

བདེན་སྲིད་པའི / འབྱུང་འགྱུར་ཀྱི / འབྱུང་སྲིད་པའི

འབྱུང་འགྱུར་ཀྱི་དུས *noun*

jung gyur gyi dü

අනාගත

anaāgata

འབྱུང་འགྱུར་ཀྱི་དུས / མ་འོངས་པ

འབྱུང་རྒྱན་འབད་ནི *verb*

jung kyen bé ni

ආරාධනා

āraādhanaā

གང་བ་འཇེན་ཞུ་ནི / མཁྱོན་མ་འགོ་ནི / འབྱུང་རྒྱན་འབད་ནི / རྒྱན་ཆུད་ནི

འབྱུང་ས *noun*

jung sa

අදියර

adaiyara

གོ་རིམ / ཐྱུ་ལས / འབྱུང་ས / ལས་དོན / ལྟང་རིས / རིམ་པ / ས་ཆའི་མཚོང་ལྟང་ / ས་ཁོངས / མཚོང་ལྟང་ / འཁྱལ་ཐེག་ས / ཁྲོམ་ཤག་ས / ཁྲོམ་འཚར

උල්පත

ulapata

ཆུ་ཁྱེར / འབྱུང་ཁྱེར / འབྱུང་ས / ཐོན་ཁྱེར / འཚོན་ས

තොටිල්ල

taeāṭailala

ཚ་ལྷའི་མཁ་སྨོས / བཅུད་འཕྲིན་བཀལ་ས་གང་ཡིན་ཐེག་ས / འབྱུང་ས / ལྷ་གདན / འཕྲིན་ཐེག་ས

දැක්ම

daækama

འཆར་ལྟང་ / འཆར་གཞི / དཀའ་ལྟང་ / ཐྱུ་ལས / འབྱུང་ས / ལས་དོན / ལྟང་འཆར / ལྟང་བརྟན / ལྟང་རིས / ལྟང་གཟུགས་ལྟང་ / ཉན་ས་ལྟང་ / ས་ཆའི་མཚོང་ལྟང་ / ས་ཁོངས / མཚོང་ལྟང་ / མཚོང་ཤུགས / ཁྲོམ་ཤག་ས / ཁྲོམ་འཚར

දර්ශන

daraśana

ཐྱུང་ལས / འབྱུང་ས / ལས་དོན / ལྟང་རིས / ས་ཆའི་མཚོང་ལྟང་ / ས་ཁོངས / མཚོང་ལྟང་ / འཁྱལ་ཐེག་ས / ཁྲོམ་ཤག་ས / ཁྲོམ་འཚར

මූල

maūla

ཆུ་ཁྱེར / འབྱུང་ཁྱེར / འབྱུང་ས / འབྱུང་གཞི / ར་ཏུ / ཐོན་ཁྱེར / འཚོན་ས / ཐུ་ཀློང / ཐུ་ཕ

මූලාශ්‌රය

maūlaāśaraya

ཆུ་ཁྱེར / འབྱུང་ཁྱེར / འབྱུང་ས / ཐོན་ཁྱེར / འཚོན་ས

འབྱུང་སྲིད་པའི *adj*

jung si pé

බලවත්

balavata

འཚོར་ཚེན / ཤུགས་པོ / གྲངས / གྲངས་མང་ / ཐུག་ཐུག་ / ཐུ་ག་ཐེག་པའི / འབྱུང་སྲིད་པའི / སྐད་ཐོན / སྐད་ཤུགས / སྐད་ཚ་ངན་ལ / ལེ་ཚོ་ཅན / ལེགས་ཤོམ / གཅོད་ཅན / ནུས་ཅན / སྟོང་ཚོགས་ཅན / ཤུགས་ཅན / ཏན་ཏན / ཐོག་ཐག / ཐོག་ཐག་ཤུགས་ཅན / ལས་ཀྱི་ཏོ་ཏོ / དཔང་ཅན / དཔང་ཚད་ཅན / ༡༠ འབྱུང་ཉེ་བའི

බලසම්පන්න

balasamapanana

འཚོར་ཚེན / ཤུགས་པོ / གྲངས / གྲངས་མང་ / ཐུག་ཐུག་ / ཐུ་ག་ཐེག་པའི / འབྱུང་སྲིད་པའི / སྐད་ཐོན / སྐད་ཤུགས / སྐད་ཚ་ངན་ལ / ལེ་ཚོ་ཅན / ལེགས་ཤོམ / གཅོད་ཅན / ནུས་ཅན / སྟོང་ཚོགས་ཅན / ཤུགས་ཅན / ཏན་ཏན / ཐོག་ཐག / ཐོག་ཐག་ཤུགས་ཅན / ལས་ཀྱི་ཏོ་ཏོ / དཔང་ཅན / དཔང་ཚད་ཅན / ༡༠ འབྱུང་ཉེ་བའི

ශක්තිමත්

śakataimata

འཚོར་ཚེན / ཤུགས་པོ / གྲངས / གྲངས་མང་ / ཐུག་ཐུག་ / ཐུ་ག་ཐེག་པའི / འབྱུང་སྲིད་པའི / ཐུ་ག་ཐེག་ཅན / ལེགས་ཤོམ / གཅོད་ཅན / ནུས་ཅན / ཏན་ཏན / ཐོག་ཐག / ཐོག་ཐག་ཤུགས་ཅན / ཤ་བཏན་བཟོ་ནི / བཙན་ཏོ་ཏོ / དཔང་ཅན / དཔང་ཚད་ཅན / ༡༠ འབྱུང་ཉེ་བའི

හැකි

haækai

འབད་ཐུགས་པའི / འབྱུང་སྲིད་པའི / གནས་སྲིད་པའི / ཁོང་སྲིད་པའི

අනුමාන

anaumaāna

བདེན་སྲིད་པའི / འབྱུང་འགྱུར་ཀྱི / འབྱུང་སྲིད་པའི

འཚོ་ནི *noun*

jo ni

වත්

vata

ཆར་པ་ཤུགས་སྒེ་ཀློ་ནི / འདེགས་ནི / དཀའ་ཆར་འབབ་ནི / འཚོ་ནི / ལེ་ཤ་སྒེ་ཁོང་ནི་དང་འགྱོ་ནི / ཐུག་ནི

འཚོར་ནི *verb*

jor ni

විහිදීම

vaihaidaīma

བསྒྲལ་ནི / འཕྲོ་ནི / འཕྱུང་ནི / ལང་ནི / ཚུར་ནི / ཁོན་ནི / ཁོན་ནི / ཐེབས་ནི / གཏེགས་ནི / མཐར་འཕྱོལ་ནི / མཐར་སོན / འཚོན་ནི / འཚོ་བ་ནི

ළඟා

ḷaňgaā

བསྒྲལ་ནི / འཕྲོ་ནི / འཕྱུང་ནི / ལང་ནི / ཚུར་ནི / ཁོན་ནི / ཁོན་ནི / ཐེབས་ནི / གཏེགས་ནི / མཐར་འཕྱོལ་ནི / མཐར་སོན / འཚོན་ནི / འཚོ་བ་ནི

එබ

eba

བསྒྲལ་ནི / འཕྲོ་ནི / འཕྱུང་ནི / ལང་ནི / ཚུར་ནི / ཁོན་ནི / ཁོན་ནི / ཐེབས་ནི / གཏེགས་ནི / མཐར་འཕྱོལ་ནི / མཐར་སོན / འཚོན་ནི / འཚོ་བ་ནི

འཚོར་པ *noun*

jor pa

ධනය

dhanaya

ཕྱུ་དངོས / ཕྱུ་ནོར / ཕྱུ་ཚོངས / འཚོར་པ

වෙල්ත්

vaelata

ཕྱུ་དངོས / ཕྱུ་ནོར / ཕྱུ་ཚོངས / འཚོར་པ

සමෘද්ධිය

samaṛdadhaiya

ཕྱུ་དངོས / ཕྱུ་ནོར / ཕྱུ་ཚོངས / འཚོར་པ

འཚོར་པ་ཅན *adj*

jor pa chen

ධනවත්

dhanavata

ཤུགས་པོ / ཕྱུ་ནོར་དང་ལྡན་པའི / འཚོར་ལྡན / འཚོར་པ་ཅན / ལེགས་ཤོམ / ཕུན་གྱུམ་ཚོགས་པ / ཕུན་གྱུམ་ཚོགས་པའི / མཐར་འཕྱོལ་ཅན / ཚོར་བས་འཚོར་དང་ལྡན་པའི / ཡར་ཕྱུས་ཅན / ཁོང་ཅན་ ཡང་ན་ ཐྲོ་བ་འཕེལ་བའི

འཚོར་བ *noun*

jorwa

පැමිණීම

paæmaiṇaīma

འཚོར་བ / ཚུད་པ / ཐེབས་འཚོར / ཐེབས་པ / གསར་འཚོར / གསར་ཐེབས

འཚོར་བཏང་འབད་ནི *verb*

jor da bé ni

වාර්තාව

vaārataāva

འཕྲིན་བཏང / གསལ་ཐུ / འཚོར་བཏང་འབད་ནི / མི་མངའ་སོགས་ཀྱི / ཐུན་ཞུ / ཐུན་ཞུ་འབད་ནི / ཁོགས་བཏང་བགོད་ནི / གསལ་བཏང / གསལ་བཏང་ཞུ་ནི

འཚོར་ལྡན *adj*

jor den

බහුල

bahaula

ཤུགས་པོ / འཚོར་ལྡན / ཐེགས་ཤོམ / ཕུན་གྱུམ་ཚོགས་པའི / ཁོང་ཅན་ ཡང་ན་ ཐྲོ་བ་འཕེལ་བའི

පොහොසත්

paeāhaeāsata

ཤུགས་པོ / འཚོར་ལྡན / ཐེགས་ཤོམ / ཕུན་གྱུམ་ཚོགས་པའི / ཁོང་ཅན་ ཡང་ན་ ཐྲོ་བ་འཕེལ་བའི

ධනවත්

dhanavata

ཤུགས་པོ / ཕྱུ་ནོར་དང་ལྡན་པའི / འཚོར་ལྡན / འཚོར་པ་ཅན / ལེགས་ཤོམ / ཕུན་གྱུམ་ཚོགས་པ / ཕུན་གྱུམ་ཚོགས་པའི / མཐར་འཕྱོལ་ཅན / ཚོར་བས་འཚོར་དང་ལྡན་པའི / ཡར་ཕྱུས་ཅན / ཁོང་ཅན་ ཡང་ན་ ཐྲོ་བ་འཕེལ་བའི

འདྲལ་སྨོན *noun*

drel mön

සමුගැනීමේ

samaugaænaīmae

འདྲལ་སྨོན / ཁ་ཐལ་ལེགས་སྨོན / ལེགས་ཤོམ་སྒེ་ཐོན

འདྲས *noun*

dré

සහල්

sahala

རྒྱམ / འདྲས

འབྲས་བུ *noun*

dré bu

കർമ്മകരു

kamakarau

སྒྲུང་ལྟ / སྒྲུང་ལྟ་འབད་ནི / འཐས་བུ / ཐུ་བ / དཀའཤ་སྒྲུང་ནི / ལྟ / ལྟ་འབད་མི / ལྟ་འབད་ནི / ལྟ་ཐུ་འཛིན་ནི / ལྟ་ཁས་ཡོང་བའི་ལྟ / ལྟ་གཡོགས / ལྟ་གཡོག / ལས་མི / རྩ་འགེངས་ནི / བཙོན་འགྱས་བསྒྲིང་ནི / གཡོག་ཀུར་ནི / གཡོག་ཐུགས / ལྟ་གཡོག ཐུབ་འཐས

ഹැඟීම

haæňgaīma

འཚར་སྣང་ / འཐས་བུ / ཐུབ་འཐས / ཆྱིམ / ཆྱིམ་ཤུགས / རྒྱུགས་འཐས / ལས་འཐས / ཡང་སོལ / ཐུམ་སྒྲིན / སྣང་འཚར / སྣང་བ / ངལ་རངས / ཁར་ཕེངས / རི་མོ་ཕྱུར་བུ / ཤུགས / ཤུལ / ཐོན་འཐས / ཁྱིས་འཐས / ཚོར་སྣང་ / ཚོར་བ / ཡིད་ཆེས

සේවා

saevaā

འཐས་བུ / ཐུ་བ / ཁྱེད་བཤད་ནི / ཁྱེལ་འཛིན་ / ལྟ / ལྟ་འབད་ནི / ལྟ་ཐུ་འཛིན་ནི / ལྟ་གཡོག / ལས་ཀྱིས་ / བཏང་ཁྱེད་སྒྲོང་ནི / གསོ་བཅོས / འཐུལ་ཆས། ཚུ་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱིས་ཏེ་བཅོ་ཁ་ཀྱི་ཏོ་བཟུམ / བཙོན་འགྱས་བསྒྲིང་ནི / ཡིག་ཚང་ / གཡོག་ཐུགས་ནི / གཡོག་ཀུར་ནི / བཤད་ཅོད་ཀྱི་ཁ་ཕྱི / ལས་ཀྱིས་ / ཁ་ཕྱི / ལས་ཀྱི ཐུགས

වැඩට

vaæḍaṭa

སྒྲུང་ལྟ / སྒྲུང་ལྟ་འབད་ནི / འཐས་བུ / ཐུ་བ / དཀའཤ་སྒྲུང་ནི / ལྟ / ལྟ་འབད་མི / ལྟ་འབད་ནི / ལྟ་ཐུ་འཛིན་ནི / ལྟ་གཡོག / ལྟ་གཡོག / ལས་མི / རྩ་འགེངས་ནི / བཙོན་འགྱས་བསྒྲིང་ནི / གཡོག་ཀུར་ནི / ལྟ་གཡོག ཐུགས

වැඩ

vaæḍa

སྒྲུང་ལྟ / སྒྲུང་ལྟ་འབད་ནི / བཅའ་ཁྱིམས / སྒོར་གར་འཐབ་ནི / འཐས་བུ / ཐུ་བ / དཀའཤ་སྒྲུང་ནི / ཁྱེད་བཤད་ནི / ཁྱེལ་འཛིན་ / ལྟ / ལྟ་འབད་ནི / ལྟ་ཐུ་འཛིན་ནི / ལྟ་ཁ་ཕྱི / ལྟ་ཐུ་ཁ / ལས་ཀྱིས་ / ལས་ཁ / ལྟ་ཐུ་ཁ / ལས་ཀྱི ཐུགས

බලපෑම

balapaæma

བཅའ་ཁྱིམས / འཚར་སྣང་ / སྒྲོར་གར་འཐབ་ནི / འཐས་བུ / ཐུ་བ / ཆྱིམ / ཆྱིམ་ཤུགས / རྒྱུགས་འཐས / ལྟ / ལྟ་འབད་ནི / ལས་འཐས / ཡང་སོལ / ཡང་སོལ་ཀྱིས་ / ཐོག་ཐང་ནི / ཁྱེད་ཆེ / ཁ་ཕྱི / ཁ་ཕྱི ཐུ / ངལ་ཤུགས / ཤན་ཤུགས / ལྟ / ལྟ་ཐུ / ཁ / ཁ / ལ / ཐ / ཤ / ཡ / ཤ / ཡ / ཤ / ཡ

འབྲེལ་བ་མེད་པའི། *adj*
drelwa mé pé

വൈനമ

vaenama

འབྲེལ་བ་མེད་པའི། / ཁ་འཐུལ་ནི། / མ་འཕྲིགས་པ་བཟོ་ནི། / མ་མཐུད་པའི། / མ་མཐུན་མ་བཟོ་ནི། / སོ་སོ། / སོ་སོ་འཕྱལ་ནི། / སོ་སོར་འགྲོ་ནི། / མཚམས་བཅུག་ནི། / མཚམས་བཟོ་ནི། / ཡ་འཐལ་འགྲོ་ནི།

འབྲེལ་བ་འཚུང་ནི། *verb*
drelwa jung ni

വറ്റകിരീമേ

vaṭakairīmae

ཐུག་ནང་བཙུགས་ནི། / འབྲེལ་བ་འཚུང་ནི། / སྐོར་བ་རྒྱབ་ནི། / མཐའ་བཟློར་ནི།

ലിൻക്

lainaka

འབྲེལ་མཐུད། / འབྲེལ་བ / འབྲེལ་བ་འཚུང་ནི། / འབྲེལ་བ་ཡོད་མི། / ཉེ་འབྲེལ། / ཉེ་རྩ / སོར་སྒྲེབ / འཛོལ་མཐུད། / མཐུད་སྒྲེལ། / མཐུད་ནི། / མཐུད་མཚམས / མཐུན་འབྲེལ

འབྲེལ་བ་ཡོད་མི། *noun*
drelwa yö mi

ലിൻക്

lainaka

འབྲེལ་མཐུད། / འབྲེལ་བ / འབྲེལ་བ་འཚུང་ནི། / འབྲེལ་བ་ཡོད་མི། / ཉེ་འབྲེལ། / ཉེ་རྩ / སོར་སྒྲེབ / འཛོལ་མཐུད། / མཐུད་སྒྲེལ། / མཐུད་ནི། / མཐུད་མཚམས / མཐུན་འབྲེལ

འབྲེལ་བ་ཕྱ་བུ། *verb*
drelwa ta bu

ലിഹില്

laihaila

འབྲེལ་བ་ཕྱ་བུ། / ལྷོད་ནི། / ལྷོད་གཏང་ནི། / ངལ་གསང་ནི། / ངལ་གཡོ་ནི། / ཞིན་ནི།

འབྲེལ་མཐུད། *noun*
drel tü

പാലമ

paālama

ཐྲུ་ལྕགས་ཐྲ / འབྲེལ་ལམ / འབྲེལ་མཐུད / ཐྲ་དཔོན་ཐོང་བ / ལྕ་པའི་ཐ་ཚད / ལྷ་ཤེས་ཤེལ་ཐ / སོ་ཚད / ཟམ་པ

ലിൻക്

lainaka

འབྲེལ་མཐུད། / འབྲེལ་བ / འབྲེལ་བ་འཚུང་ནི། / འབྲེལ་བ་ཡོད་མི། / ཉེ་འབྲེལ། / ཉེ་རྩ / སོར་སྒྲེབ / འཛོལ་མཐུད། / མཐུད་སྒྲེལ། / མཐུད་ནི། / མཐུད་མཚམས / མཐུན་འབྲེལ

འབྲེལ་མཐུན་བཟོ་བ *noun*
drel tün zowa

ഏകാബദ്ധ

ēkaābadadha

གཅིག་ལྷོམ / གཅིག་ལྷིལ / འབྲེལ་མཐུན་བཟོ་བ

ഏകാബദ്ധനാവയ

ēkaābadadhataāvaya

གཅིག་ལྷོམ / གཅིག་ལྷིལ / འབྲེལ་མཐུན་བཟོ་བ

འབྲེལ་མཐུན་བློ་ཚོགས *noun*
drel tün lo tsok

താരകാ

taārakaā

འབྲེལ་མཐུན་བློ་ཚོགས / སྐར་ཚོམ་མེང་ཅན

འབྲེལ་མེད་ཀྱི། *adj*
drel mé kyi

അഹിംസക

ahaiṁsaka

འབྲེལ་མེད་ཀྱི། / ངན་སེམས་བྱས་པ་བའི། / མཚོ་མེད་ཀྱི། / ཉེས་མེད་ཀྱི། / ཉེས་པ་མེད་པའི།

നിർദ്ദോഷ

nairadaeāṣa

འབྲེལ་མེད་ཀྱི། / ངན་སེམས་བྱས་པ་བའི། / མཚོ་མེད་ཀྱི། / ཉེས་མེད་ཀྱི། / ཉེས་པ་མེད་པའི།

འབྲེལ་ཚོགས། *noun*
drel tsok

രാജ്യ

raājaya

ཆིན་གྱལ། / འབྲེལ་ཚོགས། / འབྲེལ་ཡུལ / རྒྱལ་ཁབ / མཐའ་ཁ / མཐའ་ཕྱད / མི་མང་ / མི་མང་གི / གནས་སྦྱངས / མངའ་སྡེ / ཞུན་མོ་ཆུ་མི / གཞུང་ / གཞུང་འབྲེལ་རྒྱན་འབྲེལ / གཞུང་དབང་གི / གཅིག་གམ་མི / གཅིག་གས་གནང་མི

വിഭാഗ

vaibhaāga

སྐྱ་འཛིན། / འབྲེལ་ཚོགས། / འབྲེལ་ཡུལ / མཐའ་ཁ / མཐའ་ཕྱད / ལྷ་མ / ཁུན་མོ / ཆུ་མོ་ཆུ་མི / གཅིག་གམ་མི / གཅིག་གས་གནང་མི / ཤོ་ཐོག་གི་ཉིང་མཐུ་བཏོས་པ / རྒྱ་མཚོ་ཀ་བ

സംഗമയേ

saṁgamayae

ཆ་རོགས / ཐྲི་ལྷ / ཐྲི་ཚོགས / ལྷ / ལྷ་གཅིག་པ / ལྷ་ཁང་ / ལྷ་ཚོགས / འདུ་ལྷ / འབྲེལ་ཚོགས / འབྲེལ་བ / མི་ཚོགས / མཁན་ལྷོད / མཁན་གནས / རྟས་ཐག / འཁུར་ལྷ / ཚོགས་པ / ཚོང་ལྷ / མཐུན་ཚོགས / རྟས་ཐག ས་ཁ་ཅེ / རྟས་ཐག ས་ཁ་ཅེ / ཏཱ་ལ་ཡ / ཏཱ་ལ་ཡ ཀ་ཤ

ഹവുല്

havaula

བཅམ་ཚན / དཔྱ་སྐད / ཆ་ཤས / ཕྱམ་ཐྲིམ / དཔལ་ཏུམ / ཐྲོས་ཀར་ཀྱི་འཁོར་ཚེད / བཙོམ་ལྡན་ལྷོ་ཐྲོད་ནི། / ཏ་ཏུམ / / འབྲེལ་ཚོགས། / འབྲེལ་བ / ཏུམ་བུ / བགོ་སྐལ / བགོ་ནི / བགོ་བཤད / བགོ་བཤད་རྒྱབ་ནི / སྐལ་ཤ / ལྷ་སྐལ / ཆང་ཁྱང་ / མཁན་ཟུབ་འབབ་ནི / ངའི / ཟང་སྐལ / ཟུབ་ཐྲོད་ནི / སོ་སོར་འཕྱལ་ནི / ཐོང་ལྷགས / ཐོང་མ / ཐོབ་ཆ / ཐོབ་སྐལ / འཁོར་ལྷོན་པའི་ཚིག / ཚང / ཚོགས་པ / མཐུན་ཚོགས / ཡོངས་ཐུགས / ཡན་ལག

പ്രൈക്ഷകയാ

paraekaṣakayaā

འབྲེལ་ཚོགས / འབྲེལ་ཡུལ / མཐའ་ཁ / མཐའ་ཕྱད / ཁན་མི / གཅིག་ལྡན་མི / གཅིག་ལྡན་ཁ་ཏགས

പ്രസിദ്ധിയേ

parasaidadhaiye

མི་མང་ / མི་མང་གི / གཞུང་དབང་གི / འབྲེལ་ཚོགས / འབྲེལ་ཡུལ / མཐའ་ཁ / མཐའ་ཕྱད / ཁན་མི / ཞུན་མོ་ཆུ་མི / གཅིག་ལྡན་ཁ་ཏགས

འབྲེལ་ཡུལ *noun*
drel yül

രാജ്യ

raājaya

ཆིན་གྱལ། / འབྲེལ་ཚོགས། / འབྲེལ་ཡུལ / རྒྱལ་ཁབ / མཐའ་ཁ / མཐའ་ཕྱད / མི་མང་ / མི་མང་གི / གནས་སྦྱངས / མངའ་སྡེ / ཁན་མི / ཞུན་མོ་ཆུ་མི / གཞུང་ / གཞུང་འབྲེལ་རྒྱན་འབྲེལ / གཞུང་དབང་གི / གཅིག་ལྡན་མི / གཅིག་ལྡན་ཁ་ཏགས

വിഭാഗ

vaibhaāga

སྐྱ་འཛིན། / འབྲེལ་ཚོགས། / འབྲེལ་ཡུལ / མཐའ་ཁ / མཐའ་ཕྱད / ལྷ་མ / ཁུན་མོ / ཞུན་མོ་ཆུ་མི / གཅིག་ལྡན་མི / གཅིག་ལྡན་ཁ་ཏགས

പ്രൈക്ഷകയാ

paraekaṣakayaā

འབྲེལ་ཚོགས / འབྲེལ་ཡུལ / མཐའ་ཁ / མཐའ་ཕྱད / ཁན་མི / གཅིག་ལྡན་མི / གཅིག་ལྡན་ཁ་ཏགས

പ്രസിദ്ധിയേ

parasaidadhaiye

མི་མང་ / མི་མང་གི / གཞུང་དབང་གི / འབྲེལ་ཚོགས / / འབྲེལ་ཡུལ / མཐའ་ཁ / མཐའ་ཕྱད / ཁན་མི / ཞུན་མོ་ཆུ་མི / གཅིག་ལྡན་ཁ་ཏགས

འབྲེལ་ལམ *noun*
drel lam

പാലമ

paālama

ཐྲ་ལྕགས་ཐྲ / འབྲེལ་ལམ / འབྲེལ་མཐུད / ཐྲ་དཔོན་ཐོང་བ / ལྕ་པའི་ཐ་ཚད / ལྷ་ཤེས་ཤེལ་ཐ / སོ་ཚད / ཟམ་པ

འབྲེལ་སྟེགས། *noun*
drel tek

മേസയ

maesaya

འབྲེལ་སྟེགས། / ལས་ཚན / འཐེ་ཅོག འཐེ་ཁྲི

འཆོ་གདོང་དཀར *noun*
amo dong kar

പැന്ඩා

paænaḍaā

ཨ་ཅོ་གདོང་དཀར / འཆོ་གདོང་དཀར / ཁྱི་ལེ་དོམ

འཚབ་པ *adj*
tsap pa

നൊഉവസിലിമത്

naeāivasailaimata

སེམས་འཚབ་པ / འཚབ་པ / འཚབ་འཚབ / ཚབ་ཚུབ / བཟོད་མ་ཚུགས་པའི / བཟོད་བསན་མེད་པའི

འཚབ་འཚབ *adj*
tsap tsap

നൊഉവസിലിമത്

naeāivasailaimata

སེམས་འཚབ་པ / འཚབ་པ / འཚབ་འཚབ / ཚབ་ཚུབ / / བཟོད་མ་ཚུགས་པའི / བཟོད་བསན་མེད་པའི

འཚམས་པ *noun*
tsam pa

നിഹതമാനീ

naihatamaānaī

ཆར་པ་དང་ཟླུང་མ་ཕྱ་ཏུ / ངམ་ངམ་མེད་པའི / མཁར་ས་མ་ཚེ་བའི / འཕོད་ཞིན་ཟླུང་བའི / ཐུ་ཐེབ་པའི / ཐ་ཕྲེད་མེད་མི / འཇམ་ཆ / འཇམ་ས་ཐུག / འཇམ་ངན་ཏུ་ཕགས་པའི / ཐ་ཚམས་ལྷིང་ཅན / བཀྲག་ཚ་མ་ངན་ཕགས་པའི / ལྷོད་ལྷོད / ངམ་ངམ་བཟང་བའི / ངམ་ཆ་ས་བཟང་བ / ངམ་མ་ལྷོན་མི / ཀུམ་ཆུང་ / ཀུམ་ཆུང་ / ཀུམ་ཆུང་ཏོག་ཏོ / མཁྱེན་ཏོང་ཏོ / རན་པ / ཤུགས་ཆུང་བའི / ཤུགས་འཇམ་པའི / ཐོབ་ཐོབ / ལྷོས་པ་ཕ་ཆུང་བའི / འཚམས་པ / ཚུལ་ངན་ཕགས་མེད་པའི / ཟར་ཟུར་མེད་པ

འཚོག་ནི། *verb*
tsik ni

പിളിസ്സിമ

paiḷaisasaīma

གཏུང་ནི། / མེ་འབར་ནི། / མེ་གཏང་ནི། / བསྲེག་ནི། / ཚ་ནི། / འཚོག་ནི།

പിളിസ്സൗമി

paiḷaisasauma

གཏུང་ནི། / མེ་འབར་ནི། / མེ་གཏང་ནི། / བསྲེག་ནི། / ཚ་ནི། / འཚོག་ནི།

འཚོག་རོ། *noun*
tsik ro

സുന്ബുന്

saunabauna

ཚ་གྲྭ / ཚ་གོ / རན་རོ / དགུ་ཆས་རོ / འཚོག་རོ / ཞིག་རས / ཚ་གོ

འཚུབ་ཅན། *adj*
tsup chen

ബരപതലകമ

barapatalakama

ངོན་ལས་སྒེ / གསལ་ཅན / ཁག་ཆེ་དངོས / གཅིག་ལོག་ལོ་ཐེ / ཉེན་ཅན / ཚབས་ཆེན / འཚུབ་ཅན

ബരപതല

barapatala

ངམ་དངོས / ངོན་ལས་ཐེ / ཏུར་ས / ཏུར་ཐོང / གལ་ཅན / ཁག་ཆེ་དངོས / གཅིག་ལོག་ལོ་ཐེ / ཉེན་ཅན / ཤུགས་ཅན / ཁྲིམས་ཕྱ་ཏུ / ཁྲོ་གཏུམ་ཅན / ཚབས་ཆེན / འཚུབ་ཅན / / ཚབ་ཚུ / ཁ་ཤ / ཁ་ཤ ཀ / ཁ་ཤ ཀ

ദരൗണു

darauṇau

ངམ་དངོས / བདེ་ཏོག་ཏོ་མེད་པ / ངོན་ལས་ཐེ / འཕོ་ལ་བ་ཐོམ / གལ་ཅན / ཐུང་ཉེས / ཁག་ཆེ་དངོས / མ་བཏུབས་ཐོམ / གཅིག་ལོག་ལོ་ཐེ / ཏམ་པའི / ཏམ་ས་ནི / ཏམ་ཏོག་ཏོ / ཉེན་ཅན / ཉེན་ལ་ཅན / ཤུགས་ཅན / ཁྲིམས་ཕྱ་ཏུ / ཁྲོ་གཏུམ་ཅན / ཚབས་ཆེན / འཚུབ་ཅན / འཚུབ་ངན / གཏུམ་ངན

അസാധ്യ

asaādhaya

བཅོ་ཐབས་མེད་པ / ངམ་ངན / ངོན་ལས་ཐེ / ངན་ཐབས་མེད་པ / གལ་ཅན / བསྒྲུར་ཐབས་མེད་པ / ཁག་ཆེ་དངོས / གཅིག་ལོག་ལོ་ཐེ / ནང་ཕྱ་ཏུ / ཉེན་ཅན / ཤུགས་ཅན / ཕ་བ་ཕ་ཏུ / ཁྲིམས་ཕ་ཏུ / ཁྲོ་གཏུམ་ཅན / ཚབས་ཆེན / འཚུབ་ཅན / འཚུབ་ངན / གཏུམ་ངན

തദബല

tadabala

ངམ་ངན / ངོན་ལས་ཐེ / གལ་ཅན / ཁག་ཆེ་ངན / / གཅིག་ལོག་ལོ་ཐེ / ཉེན་ཅན / ཤུགས་ཅན / ཁྲིམས་ཕ་ཏུ / ཁྲོ་གཏུམ་ཅན / ཚབས་ཆེན / འཚུབ་ཅན / ཚུབ་ངན / གཏུམ་ངན

འཚུབ་དྲགས *adj*

tsup drak

താപയ

taāpaya

འགྱེན་བསྡུར / རྩོད / རྩོད / རྩོད་བཏགས / རྩོད་བཏགས་ནི / རྩོ་ཏོག་ཏུ / ཕེ་མ་ཆུ་ཐུ / དགའ་ཏོག་ཏུ / ཁོམ་ངན་ལེམ
ས་ཚ་ཕྱུག་གཅང་ནི་ཀི་གནས་ཚུལ་གསར་པ / ཕྱམས་ལེམས་ཅན / ཟླང་ཐག་ས / ཁ་ཚ་དྲགས / མེ / གནས་ཚུལ་ཚ་ཏོམ / ལྷན་ཐག་ས / ཚ་རྩོད / ཚ་རྩོད་རན་ཏོག་ཏུ / ཚ་ཕན་པ / ཚ་ཏོག་ཏུ / ཚ་ཏོམ
/ ཚ་ཏོམ་བཟོ་ནི / ཚངས / ཚ་ བཉེ་ལེམས་ཅན / ཚོས་གཞི་ངང་ཐྲེ་ཐྲེ་ས
ཿམས་བར་འབབ་ཏོག་ཏུ་འབབ་མི / འཚུབ་དྲགས / ཡོངས་ཐུགས / ལྷ་ཁག་ གནས་ལྷངས་ཆུ་ཐུ / ཚ

ཨཎཨཱུ

uṇausauma

འགྱེན་བསྡུར / ངོད / ངོད / ངོད་བཏགས / ངོད་བཏགས་ནི / ངོ་ཏོག་ཏུ / ཕེ་མ་ཆུ་ཐུ / དགའ་ཏོག་ཏུ / ཁོམ་ངན་ལེམ
ས་ཚ་ཕྱུག་གཅང་ནི་ཀི་གནས་ཚུལ་གསར་པ / ཟླང་ཐག་ས / ཁ་ཚ་དྲགས / མེ / གནས་ཚུལ་ཚ་ཏོམ / ལྷན་ཐག་ས / ཚ་ངན / ཚ་ཏོག / ཚ་ངན / ཚ་ངན་ཏོ / ཚ་ཏོ / ཚ་ཏོ / ཚ
/ ཚ་ཏོ་ལ་ཐ / ཚ་ཏོ / ཚ་ཏོ / ཚ
ཿམས་ཀར་ལ / ཚ / ཚ / ཚ

འཚོ་བཅུད *noun*

tso chü

ආහාර

āhaāra

ཆུ་ཕྱིན་ནི་ / བཅུད་ལྡན་གྱི་བཟས / དཀྱང་ཚོགས / ཁ་སྦྱང་ / ཉེ་མ་གི་ཚུལ / གསོལ་ཟས / སྐྱེར་ནི་ / ལྷུ / ལྷུ་དུས / ལྷུ་ཕྱུན / ཚང་བཟང་ལྷུ / ཚང་བཟང་བཞེས་སྨོ / འཚོ་བཅུད / འཚོ་ཟས / བཟའ་ནི་ / བཟའ་འཕྲང་ / ཟས / བཞེས་སྨོ / བཞེས་སྨོ་ཕྱིན་ནི

පෙෝෂණ

paeāṣaṇa

འཚོ་བཅུད / ཟས་བཅུད

පෙෝෂණය

paeāṣaṇaya

བཅུད་ལྡན་གྱི་ཟས / འཚོ་བཅུད / འཚོ་ཟས

འཚོ་བའི *adj*

tsowé

ජීවන

jaīvana

འབར་བཞིན་པའི / ཏ་ལྷ་ཡོད་པའི / ཕྱོད་ནི / ལྷོག་རྒྱུན་ལྡན་པའི / མེ་ལྷ་ཏུ / གནས་ནི / གནས་པའི / དངོས་མཚོང་རྒྱང་བལྟགས / སྲོག་ལྡན / གསོན་ནི / གསོན་ཞུམས་ཅན / གསོན་པའི / གསོན་པོ / གསོན་ནི / འཚོ་ཐབས / འཚོ་བ / འཚོ་བའི / ཡུན་གནས་པ

සජීවී

sajaīvaī

ཕྱོད་ནི / གནས་ནི / འབར་བཞིན་པའི / ཕྱོད་ནི / ལྷོག་རྒྱུན་ལྡན་པའི / མེ་ལྷ་ཏུ / གནས་ནི / དངོས་མཚོང་རྒྱང་བལྟགས / གསོན་ནི / གསོན་པའི / འཚོ་ནི / འཚོ་བའི

වාසසථාන

vaāsasathaāna

འབར་བཞིན་པའི / ཕྱོད་ནི / ལྷོག་རྒྱུན་ལྡན་པའི / མེ་ལྷ་ཏུ / གནས་བཅའ་ནི / གནས་ནི / དངོས་མཚོང་རྒྱང་བལྟགས / གསོན་ནི / གསོན་པའི / འཚོ་ནི / འཚོ་བའི

འཚོ་ཟས *noun*

tso zé

ආහාර

āhaāra

ཆུ་ཕྱིན་ནི་ / བཅུད་ལྡན་གྱི་ཟས / དཀྱང་ཚོགས / ཁ་སྦྱང་ / ཉེ་མ་གི་ཚུལ / གསོལ་ཟས / སྐྱེར་ནི་ / ལྷུ / ལྷུ་དུས / ལྷུ་ཕྱུན / ཚང་བཟང་ལྷུ / ཚང་བཟང་བཞེས་སྨོ / འཚོ་བཅུད / འཚོ་ཟས / བཟའ་ནི་ / བཟའ་འཕྲང་ / ཟས / བཞེས་སྨོ / བཞེས་སྨོ་ཕྱིན་ནི

පෙෝෂණය

paeāṣaṇaya

བཅུད་ལྡན་གྱི་ཟས / འཚོ་བཅུད / འཚོ་ཟས

འཚོ་ལྡང་ལྷ་བུ *adj*

tso lung ta bu

කලාතුරකින්

kalaātaurakaina

དུས་རྒྱུན་མེད་པའི / ཕེས་ཤུགས་ཞུང་བའི / བཏུ་ལམ / བཏུ་ལམ་རེ / སྐབས་སྐབས་རེ / དཀོན་དུགས / དཀོན་དུགས་ཕྱེ / མ་འཚོལ / ཞུང་དུགས / ཞུང་ཞུང་ཕྱེ / རེ་ཁེག་སྐབས / ཤ་ལྷ་ཏུ / འཚོ་ལྡང་ལྷ་ཏུ / འཚོ་ལ་ཕྱེ་མ་བཙོཿ

දුර්ලභ

dauralabha

དུས་རྒྱུན་མེད་པའི / ཕེས་ཤུགས་ཞུང་བའི / དཀོན་དུགས / མ་འཚོལ / ཞུང་དུགས / ཤ་ལྷ་ཏུ / འཚོ་ལྡང་ལྷ་ཏུ / འཚོ་ལ་ཕྱེ་མ་བཙོཿ

འཚོ་ལྡང་ *noun*

tso lung

ඔක්සිජන්

okasaijana

སྒོག་ལྡང / འཚོ་ལྡང

འཚོ་འཁྱོང་འབད་ནི *verb*

tso kyong bé ni

පුබුදුවා

paubaudauvaā

བཙན་ཟན་ནི / བཙག་བཟུང་འབད་ནི / བཙག་འཛིན་འཕར་ནི / ཕྱོད་ནི / གོ་ནི / བསྒྲག་ནི / ཚུན་ལྡོང་འབད་ནི / ཕོག་ནི / རང་ནི / ས་ཆགས་ཕོར་ནི / བཅིང་ནི / ཡོང་ནི / བཤད་ནི / ཁྲིལ་ཏེ་འབད་ནི / འཛོལ་ཁྲལ་ནི / ཁམ་ནི / ཁོག་ནི / ཐོག་ནི / ཁ་ཤས་ནི / ཁ་ཤས་ཀྱི / ཁ་ཤས་ཀྱི / ཤ་ལྷ་ཏུ / ཤ་ལྷ་ཏུ / ཤ་ལྷ་ཏུ

འཚོལ་ནི *verb*

tsöl ni

සොයන්න

saeāyanana

འདི་ནི / ལེན་ནི / སྒོང་བསྡུ་ནི / རིང་འཚོལ / བསྡུ་ནི / འཚོལ་ནི / འཚོལ་ཞིབ / འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི / འཚོལ་བ / ཡུན་འཚོལ / ཞིབ་འཇུག་འབད་ནི / ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི

සෙවුම්

saevauma

སྒོང་བསྡུ་ནི / རིང་འཚོལ / བསྡུ་ནི / འཚོལ་ནི / འཚོལ་ཞིབ / འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི / འཚོལ་བ / ཡུན་འཚོལ / ཞིབ་འཇུག་འབད་ནི / ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི

සංචාරය

saṁcaāraya

འཚར་ནི / འཕྱོད་ནི / ཅ་ཀོ་ནི / མཇལ་ལྡན / མཇལ་ལྡན་ཁྱེན / རྒྱ་མཚན་བཅར་ནི / ཉམས་ཀྱོང་འཛིན་ནི / ཉམས་ཀྱོང་འཚོལ་བ་ནི / ཤེས་ནི / བསྡུ་སྒོར / བསྡུ་སྒོར་འབད་ནི / བསྡུ་ནི / ལྟ་ཞིབ་འབད་ནི / མཐོང་ནི / འཚོལ་ནི / ཞུན་ཞིགས་སྒོར

බලන්න

balanana

འཚར་ནི / འཕྱོད་ནི / ཅ་ཀོ་ནི / ཉམས་ཀྱོང་འཛིན་ནི / ཉམས་ཀྱོང་འཚོལ་བ་ནི / ཤེས་ནི / བསྡུ་ནི / མཐོང་ནི / འཚོལ་ནི

දඩයමට

daḍayamaṭa

ཨམ་སུ་ངན་འཕྲལ་ཅན། / ཨང་ནས་བཟོ་ཉེས / བདའ་འགྲོ་ནི / བདའ་གཤང་ནི / འཇེ་མོ / བདུད་མོ / ཤ་བདའ་ནི / ཤ་བདའ་བ / ཏིང་བདའ་འགྲོ་ནི / ཐོག་བདོད་བསྟོང་ནི / སྒོག་བཟོ་ནི / འཚོལ་ནི / འཚོལ་བ

සෙවුම්

saevauma

སྒོང་བསྡུ་ནི / རིང་འཚོལ / བསྡུ་ནི / འཚོལ་ནི / འཚོལ་ཞིབ / འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི / འཚོལ་བ / ཡུན་འཚོལ / ཞིབ་འཇུག་འབད་ནི / ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི

චේස්

caesa

བདའ་འགྲོ་ནི / བདའ་གཤང་ནི / ཤ་བདའ་ནི / ཤ་བདའ་བ / ཏིང་བདའ་འགྲོ་ནི / ཐོག་བདོད་བསྟོང་ནི / སྒོག་བཟོ་ནི / འཚོལ་ནི / འཚོལ་བ

ගවේෂණ

gavaeṣaṇa

སྒོང་བསྡུ་ནི / རིང་འཚོལ / གཡར་འཚོལ / བསྡུ་ནི / བརྟག་ཞིབ / འཚོལ་སྒྲོད / འཚོལ་ནི / འཚོལ་ཞིབ / འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི / འཚོལ་བ / ཡུན་འཚོལ / ཞིབ་འཇུག་འབད་ནི / ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི

චේස්

caesa

བདའ་འགྲོ་ནི / བདའ་གཤང་ནི / ཤ་བདའ་ནི / ཤ་བདའ་བ / ཏིང་བདའ་འགྲོ་ནི / ཐོག་བདོད་བསྟོང་ནི / སྒོག་བཟོ་ནི / འཚོལ་ནི / འཚོལ་བ

འཚོལ་བ *noun*

tsölwa

දඩයමට

daḍayamaṭa

ཨམ་སུ་ངན་འཕྲལ་ཅན། / ཨང་ནས་བཟོ་ཉེས / བདའ་འགྲོ་ནི / བདའ་གཤང་ནི / འཇེ་མོ / བདུད་མོ / ཤ་བདའ་ནི / ཤ་བདའ་བ / ཏིང་བདའ་འགྲོ་ནི / ཐོག་བདོད་བསྟོང་ནི / སྒོག་བཟོ་ནི / འཚོལ་ནི / འཚོལ་བ

සෙවුම්

saevauma

སྒོང་བསྡུ་ནི / རིང་འཚོལ / བསྡུ་ནི / འཚོལ་ནི / འཚོལ་ཞིབ / འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི / འཚོལ་བ / ཡུན་འཚོལ / ཞིབ་འཇུག་འབད་ནི / ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི

චේස්

caesa

བདའ་འགྲོ་ནི / བདའ་གཤང་ནི / ཤ་བདའ་ནི / ཤ་བདའ་བ / ཏིང་བདའ་འགྲོ་ནི / ཐོག་བདོད་བསྟོང་ནི / སྒོག་བཟོ་ནི / འཚོལ་ནི / འཚོལ་བ

ගවේෂණ

gavaeṣaṇa

སྒོང་བསྡུ་ནི / རིང་འཚོལ / གཡར་འཚོལ / བསྡུ་ནི / བརྟག་ཞིབ / འཚོལ་སྒྲོད / འཚོལ་ནི / འཚོལ་ཞིབ / འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི / འཚོལ་བ / ཡུན་འཚོལ / ཞིབ་འཇུག་འབད་ནི / ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི

සොයන්න

saeāyanana

འདི་ནི / ལེན་ནི / སྒོང་བསྡུ་ནི / རིང་འཚོལ / བསྡུ་ནི / འཚོལ་ནི / འཚོལ་ཞིབ / འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི / འཚོལ་བ / ཡུན་འཚོལ / ཞིབ་འཇུག་འབད་ནི / ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི

འཚོལ་ཞིབ *noun*

tsöl zhip

ගවේෂණ

gavaeṣaṇa

སྒོང་བསྡུ་ནི / རིང་འཚོལ / གཡར་འཚོལ / བསྡུ་ནི / བརྟག་ཞིབ / འཚོལ་སྒྲོད / འཚོལ་ནི / འཚོལ་ཞིབ / འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི / འཚོལ་བ / ཡུན་འཚོལ / ཞིབ་འཇུག་འབད་ནི / ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི

සෙවුම්

saevauma

སྒོང་བསྡུ་ནི / རིང་འཚོལ / བསྡུ་ནི / འཚོལ་ནི / འཚོལ་ཞིབ / འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི / འཚོལ་བ / ཡུན་འཚོལ / ཞིབ་འཇུག་འབད་ནི / ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི

සොයන්න

saeāyanana

འདི་ནི / ལེན་ནི / སྒོང་བསྡུ་ནི / རིང་འཚོལ / བསྡུ་ནི / འཚོལ་ནི / འཚོལ་ཞིབ / འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི / འཚོལ་བ / ཡུན་འཚོལ / ཞིབ་འཇུག་འབད་ནི / ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི

འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི *verb*

tsöl zhip bé ni

ගවේෂණය

gavaeṣaṇaya

ཚོས་ཐུགས / ཚོས་ཐུགས་ལེན་ནི / དམ་འཛིན་འབད་ནི / འཇི་ དཔྱད་འབད་ནི / ཞིག་འཛིལ་འབད་ནི / ཐུགས / བཀག་ནི / ནང་བརྟག / ཏོམ་བསྡུ་ནི / ཐུས་ཤུགས་ཀྱི་ཚད་ཆ་ཅན / ཞུལ་འཚོལ་འབད་ནི / གསར་འཚོལ་འབད་ནི / བརྟག་ དཔྱད་འབད་ནི / ཚོད་ཆ / འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི / ཞིབ་ དཔྱད་འབད་ནི / ཞིབ་འཇུག་འབད་ནི / ནང་བརྟག བརྟག་ དཔྱད

සොයන්න

saeāyanana

འདི་ནི / ལེན་ནི / སྒོང་བསྡུ་ནི / རིང་འཚོལ / བསྡུ་ནི / འཚོལ་ནི / འཚོལ་ཞིབ / འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི / འཚོལ་བ / ཡུན་འཚོལ / ཞིབ་འཇུག་འབད་ནི / ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི

සෙවුම්

saevauma

སྒོང་བསྡུ་ནི / རིང་འཚོལ / བསྡུ་ནི / འཚོལ་ནི / འཚོལ་ཞིབ / འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི / འཚོལ་བ / ཡུན་འཚོལ / ཞིབ་འཇུག་འབད་ནི / ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི

චෙක්පත

caekapata

ཚོས་ཐུགས / ཚོས་ཐུགས་ལེན་ནི / དམ་འཛིན་འབད་ནི / འཇི་ དཔྱད་འབད་ནི / འཇི་ཐོ་ཚོམ / ཞིག་ཟློས / ཏོམ་ཐུགས / ཐུགས / ནང་བརྟག / ནང་ཁ / ནང་ཁ / ཏོམ་ཐུགས / ཐུགས་ཤུགས་ཀྱི་ཚད་ཆ་ཅན / ཞུལ་ཤུགས / ཐ་ཡིག / ཚད་ཆ / ཚོ་ཐད / ནང་ཁ / ནང་ཁ / ཏོམ་ཐ

འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི། verb
dzin kyong tap ni

പാലനയ

paālanaya

འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི། / འགོ་འཛིན་འབད་ནི། / ཆུལ་སྲིད་སྐྱོང་ནི། / ཐག་གཅད་ནི། / ཕྱིག་ཆུབ་ནི། / གསོ་འཛིན་འབད་ནི། / དབང་འཛིན་འབད་ནི།

കളമനാകരണയ

kaḷamanaākaraṇaya

འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི། / དབང་འཛིན་འབད་ནི།

འཛིན་སྐྱོང་འཐུས་མི། noun
dzin kyong tü mi

අධිපති

adhaipatai

འཛིན་སྐྱོང་འཐུས་མི། / སྐོབ་གྲྭ་ཆུང་ཤའི / མངའ་སྡེ་སྲིད་ལྷུབ / གསོ་འཛིན།

ආණ්ඩුකාර

āṇḍaukaāra

འཛིན་སྐྱོང་འཐུས་མི། / སྐོབ་གྲྭ་ཆུང་ཤའི / མངའ་སྡེ་སྲིད་ལྷུབ / གསོ་འཛིན།

འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནི། verb
dzin kyong bé ni

പരിപാലനയ

paraipaālanaya

ཕྱོགས་མཁས་སྟོན་ནི། / བང་གཱི་སྐྱོང་འཐབ་ནི། / འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནི། / འགོ་འཛིན་འབད་ནི། / འགོ་འཛིན་འཐབ་ནི། / བཏུད་ནི། / ལས་སྟོན་ནི། / ལྷ་འཕྲིང་ནི། / ཁེལ་བཏང་ནི། / ལས་ཀྱི་ནི། / ཁེལ་ལྡན་ནི། / འགོ་འཛིན།

കളമനാകരණ

kaḷamanaākaraṇa

ཕྱོགས་མཁས་སྟོན་ནི། / བང་གཱི་སྐྱོང་འཐབ་ནི། / འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནི། / འགོ་འཛིན་འཐབ་ནི། / བཏུད་ནི། / ལས་ཀྱི་ནི། / ལྷ་འཕྲིང་ནི། / ཁེལ་ལྡན་ནི། / ལས་ཀྱི་ནི།

འཛུག་སྐྱོང་ noun
dzuk kyong

ഗൊവിതാന്

gaeāvaitaæna

འཛུག་ལས་སྐྱོང་ / ལས་ལྷོས། / རིག་གཞུང་ / གསོ་སྐྱོང་

വഗാ

vagaā

འཛུག་ལས་སྐྱོང་ / ལས་ལྷག་ལ་ཡར་ཐོན་གནས་ལྟར་ལས / ལས་སྒོལ / ཚོ་ཐྲིག་བཏབ་ནི། / རིག་གཞུང་ / གསོ་སྐྱོང་ / ཐོབ་ཐལས་འབད་ནི། / མཐུན་ལས་བཟུན། / ཡ་རབས་སྐྱོང་བཅང་གནས་ལྟར། / ཡར་ཐོན་གནས་ལྟར། / ཞིང་ལ་ལས་ལྟར། / ཞིང་ལ་ལས་ལྟར

ശിഷ്ടാചാരയ

*śaiṣaṭaācaāraya

འཛུག་ལས་སྐྱོང་ / ལས་ལྷག་ལ་ཡར་ཐོན་གནས་ལྟར། / ལས་ལྷོས། / རིག་གཞུང་ / གསོ་སྐྱོང་ / ཡ་རབས་སྐྱོང་བཅང་གནས་ལྟར། / ཡར་ཐོན་གནས་ལྟར

සංස්කෘතිය

saṁsakaṛtaiya

འཛུག་ལས་སྐྱོང་ / ལས་ལྷག་ལ་ཡར་ཐོན་གནས་ལྟར། / ལས་ལྷོས། / རིག་གཞུང་ / གསོ་སྐྱོང་ / ཡ་རབས་སྐྱོང་བཅང་གནས་ལྟར། / ཡར་ཐོན་གནས་ལྟར

සංස්කෘතික

saṁsakaṛtaika

འཛུག་ལས་སྐྱོང་ / ལས་ལྷག་ལ་ཡར་ཐོན་གནས་ལྟར། / ལས་ལྷོས། / ལས་ལྷོས་ཀྱི། / རིག་གཞུང་ / རིག་གཞུང་གི / གསོ་སྐྱོང་ / ཡ་རབས་སྐྱོང་བཅང་གནས་ལྟར། / ཡར་ཐོན་གནས་ལྟར

འཛུམ noun
dzum

സിനഹവ

sainahava

འཛུམ / དཀའ་འཛུམ / དཀའ་འཛུམ་སྟོན་ནི། / ཚལ་འཛུམ / ཚལ་འཛུམ་སྟོན་ནི།

འཛུམ་ངོ་སྟོན་ནི། verb
dzum ngo tön ni

ആലോകവത്

ālaeākavata

ཨཱ་ཙོ་རེ / ཚུང་ཀུ / མངའ་ཐང་ཅན / བཟླས་བརྗོད / འཛུམ་ངོ་སྟོན་ནི། / དཀའ་ཚལ་ཅན / དཀའ་ཏོག་ཏུ / འཇམ་ཀུ / འཇམ་ཏོང་ཏུ / ཕྱིང་མེད། / དཀར་མཁའ་ཅན / བཀྲག་ཚ་ཏཱ་ཡ / ཟླ་ཞོ / ལེགས་ཐོན / ཐོ་ཐོག་ཅན / མེ / མེ་དང་ཐོག་ཆུ་ཐུ / མེ་ཟོད / ཉམས་དཀའ་བའི / གཤེད་ཕྱམ་ཅིག / ཁུང་གུ / ཟོད / ཟོད་ཚེམ་ཆེ / ཟོད་མཁའ་ཅན / ཟོད་ཀུན་བཙུགས་ནི། / ཟོད་གསལ་ལ་ནི། / ཟོད་ཤར་བ / ལྷར་ནི། / རིག་པ་ཚ་ཏཱ་ཡ / བདེ་གཤེ། / ཚོས་གཤིའི་བཀྲག་ཆུ་ཐུ / ཡང་འཛོས་འཛོས / ཡང་

འཛུམ་ནག noun
dzum nak

മനോഭാവയ

manaeābhaāvaya

བང་ཐྲོར་གྱི་ཤེས་ཡོན / འཛུམ་ནག / དགོངས་པ / ངེས་ཏཎ / ས་མས་ཏཾ་ཏཱ་ / ས་མས་ལམས / ཐིད་པ་བང་མ་ཐིད་པའི་ནཏ་ཀ་ཕྱི་བའི་ཚིག/ ཚོགས་ཟ་བའི་གནས་ཤེས། / ཚོར་ཁམས / ཐིད་པ་བང་མ་ཐིད་པའི་ནཏ་ཀ་ཕྱི་བའི་ཚིག ཁམས་འགྱུར

മൂഢി

maūḍa

བང་ཐྲོར་གྱི་ཤེས་ཡོན / འཛུམ་ནག / དགོངས་པ / ངེས་ཏཎ / ས་མས་ཏཾ་ཏཱ་ / ས་མས་ལམས / ཐིད་པ་བང་མ་ཐིད་པའི་ནཏ་ཀ་ཕྱི་བའི་ཚིག/ ཚོགས་ཟ་བའི་གནས་ཤེས། / ཚོར་ཁམས / ཐིད་པ་བང་མ་ཐིད་པའི་ནཏ་ཀ་ཕྱི་བའི་ཚིག ཁམས་འགྱུར

འཛུལ་ཁ noun
dzül kha

മുഖയെന്

maukhayaena

འཛུལ་སྒོ / འཛུལ་ཁ / ཆུ་མཚོའི་ཁ / ཏོང་ཁ / ཀུ་ཏུ / མེ་གི་ཁ / གསང་ཆུ་ཆུ་མཚོའི་ནང་འབབ་ས

മുവിന്

mauvaina

འཛུལ་སྒོ / འཛུལ་ཁ / ཆུ་མཚོའི་ཁ / ཏོང་ཁ / ཀུ་ཏུ / མེ་གི་ཁ / གསང་ཆུ་ཆུ་མཚོའི་ནང་འབབ་ས

འཛུལ་དབང་ noun
dzül wang

പൈവൈസൗമ

paivaisauma

བཅའ་མར་གཏོགས་པ / བཅའ་མར་གཏོགས་དབང་ / གྲངས་འཛུལ / ཐུལ་གཏོགས / འཛུལ་སྒོ / འཛུལ་སྐྱོང / འཛུལ་ས / འཛུལ་དབང་ / འཛུལ་ཞུགས / ཀོ་རྨས་ས / ཀུལ་ཁར་འཛུལ་དབང་ / ཐྲོང་ལས / ཐྲོང་ཆུགས་པའི་ལས / ནང་འཛུལ / ཐོ་བཀོད

പ്രവേശ

paravaeśa

བཅའ་མར་གཏོགས་པ / བཅའ་མར་གཏོགས་དབང་ / གྲངས་འཛུལ / ཐུལ་གཏོགས / འཛུལ་སྒོ / འཛུལ་སྐྱོང / འཛུལ་ས / འཛུལ་དབང་ / འཛུལ་ཞུགས / ཀོ་རྨས་ས / ཀུལ་ཁར་འཛུལ་དབང་ / ཐྲོང་ལས / ཐྲོང་ཆུགས་པའི་ལས / ནང་འཛུལ / ཐོ་བཀོད

འཛུལ་ཞུགས noun
dzül zhuk

പൈവൈസൗമ

paivaisauma

བཅའ་མར་གཏོགས་པ / བཅའ་མར་གཏོགས་དབང་ / གྲངས་འཛུལ / ཐུལ་གཏོགས / འཛུལ་སྒོ / འཛུལ་སྐྱོང / འཛུལ་ས / འཛུལ་དབང་ / འཛུལ་ཞུགས / ཀོ་རྨས་ས / ཀུལ་ཁར་འཛུལ་དབང་ / ཐྲོང་ལས / ཐྲོང་ཆུགས་པའི་ལས / ནང་འཛུལ / ཐོ་བཀོད

പ്രവേശ

paravaeśa

བཅའ་མར་གཏོགས་པ / བཅའ་མར་གཏོགས་དབང་ / གྲངས་འཛུལ / ཐུལ་གཏོགས / འཛུལ་སྒོ / འཛུལ་སྐྱོང / འཛུལ་ས / འཛུལ་དབང་ / འཛུལ་ཞུགས / ཀོ་རྨས་ས / ཀུལ་ཁར་འཛུལ་དབང་ / ཐྲོང་ལས / ཐྲོང་ཆུགས་པའི་ལས / ནང་འཛུལ / ཐོ་བཀོད

འཛུལ་ཞུགས་ཆོག་ཐམ noun
dzül zhuk chok tam

വീസാ

vaīsaā

འཛུལ་ཞུགས་ཆོག་ཐམ / སྐྱོང་ཐམ / འཐོན་འཛུལ་ཆོག་ཐམ

འཛུལ་ས noun
dzül sa

പ്രവേശ

paravaeśa

བཅའ་མར་གཏོགས་པ / བཅའ་མར་གཏོགས་དབང་ / གྲངས་འཛུལ / ཐུལ་གཏོགས / འཛུལ་སྒོ / འཛུལ་སྐྱོང / འཛུལ་ས / འཛུལ་དབང་ / འཛུལ་ཞུགས / ཀོ་རྨས་ས / ཀུལ་ཁར་འཛུལ་དབང་ / ཐྲོང་ལས / ཐྲོང་ཆུགས་པའི་ལས / ནང་འཛུལ / ཐོ་བཀོད

ദൊര

daeāra

ཆུ་དང་ས་བཀག་ས་པའི་ཐོག་ཉུ་ཐུ / ཆུ་འགེགས / ཆུ་ཐོ / འཛུལ་ས / འཛུལ་ས / ཐོ / ཐོ་ར / ཐོ་ཡོན་དཏུལ / ཆུལ་ཐོ / ཁྱིམ

ദ്വാരയ

davaāraya

ཆུ་དང་ས་བཀག་ས་པའི་ཐོག་ཉུ་ཐུ / ཆུ་འགེགས / ཆུ་ཐོ / འཛུལ་ས / འཛུལ་ས / ཐོ / ཐོ་ར / ཐོ་ཡོན་དཏུལ / ཆུལ་ཐོ / ཁྱིམ

ബിഹിദൊര

baihaidaeāra

ཆུ་དང་ས་བཀག་ས་པའི་ཐོག་ཉུ་ཐུ / ཆུ་འགེགས / ཆུ་ཐོ / འཛུལ་ས / འཛུལ་ས / ཐོ / ཐོ་ར / ཐོ་ཡོན་དཏུལ / ཆུལ་ཐོ / ཁྱིམ

പൈവൈസൗമ

paivaisauma

བཅའ་མར་གཏོགས་པ / བཅའ་མར་གཏོགས་དབང་ / གྲངས་འཛུལ / ཐུལ་གཏོགས / འཛུལ་སྒོ / འཛུལ་སྐྱོང / འཛུལ་ས / འཛུལ་དབང་ / འཛུལ་ཞུགས / ཀོ་རྨས་ས / ཀུལ་ཁར་འཛུལ་དབང་ / ཐྲོང་ལས / ཐྲོང་ཆུགས་པའི་ལས / ནང་འཛུལ / ཐོ་བཀོད

འཛུལ་ས་ཏོན་ས noun
dzül sa tön sa

മാർഗയ

maāragaya

བར་ལམ / འབད་ཐབས / འབད་ཚུལ / འབད་བཤད། བཅའ་བཤད། / ཐྲོད་པ / ཐྲོགས / ཐྲོགས་གཏེར་ཆའི་ནང་ལས་ཁྱིམ་ཡོང་པའི་ལྟུག་གི་ལམ / ངོག་ལམ / ཐུལ་རིན / ངང་ཚུང / འཛུལ་ས་འཐོན་ས / ཀ་ཅི་གི་ཐོག་ལས / ཀ་ཅི་ཐོ་ལས / ཀ / ཀ / ཆུལ / ཕ་ཐུ / ཕ་ཐུ / ཕ་ཐུ / ཁ་ཅོ / ཁ / ཁ / ཁ

འཇུལ་སྒྲོ། *noun*

dzül go

මුඛයෙන්

maukhayaena

འཇུལ་སྒྲོ། / འཇུལ་ཁ / རྒྱ་མཚོའི་ཁ / རྩོ་ཏ / ཀུ་ཏ / མི་གི་ཁ / གསང་རྒྱ་རྒྱ་མཚོའི་ནང་འབབ་ས

පරවේශ

paravaeśa

བཅའ་མར་གཏོགས་པ / བཅའ་མར་གཏོགས་དབང་ / གྲངས་འཇུལ / གྲལ་གཏོགས / འཇུལ་སྒྲོ། / འཇུལ་སྒྲོང་ / འཇུལ་ས / འཇུལ་དབང་ / འཇུལ་ཤུགས / ཥཱ་སྒྲབས / ཀྱལ་ཁར་འཇུལ་དབང་ / ཐྲོད་ལམ / ཐྲོད་རྒྱགས་པའི་ལམ / ནང་འཇུལ / ཐོ་བཀོད

මුවින්

mauvaina

འཇུལ་སྒྲོ། / འཇུལ་ཁ / རྒྱ་མཚོའི་ཁ / རྩོ་ཏ / ཀུ་ཏ / མི་གི་ཁ / གསང་རྒྱ་རྒྱ་མཚོའི་ནང་འབབ་ས

ද්වාරය

davaāraya

རྒྱ་དང་ས་བཀག་སའི་སྒོ་རྒྱ་ཤ / རྒྱ་འགེགས / རྒྱ་སྒོ / འཇུལ་སྒྲོ / འཇུལ་ས / སྒོ / སྒོ་ར / སྒོ་ཡོན་བཏབ / རྒྱལ་སྒོ / ཁྱིམ

දොර

daeāra

རྒྱ་དང་ས་བཀག་སའི་སྒོ་རྒྱ་ཤ / རྒྱ་འགེགས / རྒྱ་སྒོ / འཇུལ་སྒྲོ / འཇུལ་ས / སྒོ / སྒོ་ར / སྒོ་ཡོན་བཏབ / རྒྱལ་སྒོ / ཁྱིམ

පිවිසුම

paivaisauma

བཅའ་མར་གཏོགས་པ / བཅའ་མར་གཏོགས་དབང་ / གྲངས་འཇུལ / གྲལ་གཏོགས / འཇུལ་སྒྲོ། / འཇུལ་སྒྲོང་ / འཇུལ་ས / འཇུལ་དབང་ / འཇུལ་ཤུགས / ཥཱ་སྒྲབས / ཀྱལ་ཁར་འཇུལ་དབང་ / ཐྲོད་ལམ / ཐྲོད་རྒྱགས་པའི་ལམ / ནང་འཇུལ / ཐོ་བཀོད

බිහිදොර

baihaidaeāra

རྒྱ་དང་ས་བཀག་སའི་སྒོ་རྒྱ་ཤ / རྒྱ་འགེགས / རྒྱ་སྒྲོ། / འཇུལ་ས / སྒོ / སྒོ་ར / སྒོ་ཡོན་བཏབ / རྒྱལ་སྒྲོ། / ཁྱིམ

འཛེག་ནི *verb*

dzek ni

පුපුරා

paupauraā

བཅ་བཟུམ / འབར་ནི / འཛེག་ནི / འགས་ནི / འགས་པ / མཁྱོག་ལ་འཕེལ / རྨད་ཕྲུག་རྒྱ་ནི / ཁོང་ཁྲོ་བཟུམ / ལང་ནི / འཕར་ནི / གཏོར་ནི / ཚོར་ཕྲུག་བཏོན་ནི / དཀེར་ན་ མི་རློབས་བཟུམ

පිපිරීමක්

paipairaīmaka

འབར་ནི / འཛེག་ནི / འགས་ནི / རྨད་ཕྲུག་རྒྱ་ནི / ཁོང་ཁྲོ་བཟུམ / ལང་ནི / འཕར་ནི / གཏོར་ནི / ཚོར་ཕྲུག་བཏོན་ནི / བཅ་བཟུམ / འགས་པ / མཁྱོག་ལ་འཕེལ / དཀེར་ན་ མི་རློབས་བཟུམ

འཛེམ་ནི *verb*

dzem ni

පහරක්

paharaka

དྲག་ནི / དྲང་ནི / བཏུང་ནི / འཛོམ་ནི / ཁྱོང་ཁྲད / བཀག་ནི / ཟླགས་འཚེལ་ནི / ཕྱར་བཅོར་ནི / ཕམ་གཏང་ནི / ཐང་ནི / འཕྱ་ནི / འཕྱལ་ནི / ས་ངམ་ནི / གསང་བ་ལེང་ནི / ཚེལ་ནི / དཀྱུག་ནི / གཟུར་ནི

ගර්සත

garasata

བཏེག་ནི / བཏེག་པ / དྲག་ནི / དྲང་ནི / དྲང་བ / དྲན་ནི / ཕྲང་ཐུ / བཏུང་ནི / བཏུང་བ / འཛོམ་ནི / ཚེལ་ནི / ཐོག་ནི / བཀག་ནི / ཤུང་རིལ་ཐུ་ཤ / ཐྲག་ལས་འཚེལ་ནི / ཁྱོང་ནི / མཚེམ་ནི / གཤོད་ནི / གཤོད་པ / གཤོད་པ་བཀལ་ནི / ཕམ་གཏང་ནི / ཐང་ནི / རེག་ནི / རེག་པ / ས་ངམ་ནི / ཚེལ་ནི / ཐོགས་ནི / དཀྱུག་ནི / ཚོར་ནི / གཟུར་ནི

ඝාතකයා

ghaātakayaā

འབབ་མ་ཚུགས་པའི་ལྷ་ལས་ཀ་དགས / བཏེག་ནི / བཏེག་པ / དྲག་ནི / དྲང་ནི / དྲང་བ / དྲན་ནི / ཕྲང་ཐུ / བཏུང་ནི / བཏུང་བ / འཛོམ་ནི / ཚེལ་ནི / ཐོག་ནི / བཀག་ནི / ཤུང་རིལ་ཐུ་ཤ / ཐྲག་ལས་འཚེལ་ནི / ལག་དམར་པ / ཁྱོང་ནི / དམར་བསད་འབབ་མི / མི་གསད་མི / མི་གསད་མི་པོ / མཚེམ་ནི / གཤོད་ནི / གཤོད་པ / གཤོད་པ་བཀལ་ནི / ཕམ་གཏང་ནི / ཐང་ནི / རེག་ནི / རེག་པ / ས་ངམ་ནི / གསད་འཕོད་ཅན / གསད་མི / ལེལ་ནི / བཏེན་མ་ཚུགས་པ / སྒོག་གསོང་འབབ་མི

ජය

jaya

བཅོམ་ནི / དྲག་ནི / དྲང་ནི / འཛོལ་ནི / བཏུང་ནི / འཛོམ་ནི / ཆུལ་ཀ / ཆུལ་ཁ་འཕོལ་ནི / ཆུལ་ནི / དཀའ་ངལ་ལེལ་ནི / ཐབ་ཀ་ནི / ཟླུ་ཐ་ཀ / ཟླ་ཐ་ཀ / ཁ་ཤས་ཀ / ཁ་ཤས་ཀ / ཁ་ཤས

འཛོལ་མེད། *noun*

dzöl mé

ni̇rvadzyatava

nairavadayataāva

འཛོལ་མེད / ངེས་བདེན / ཏན་ཏན / ཀྱེགས་ཀྱི / འཚུལ་མེད

hariyatama

haraiyaṭama

ད་ཕྱོ་རང་ / བདེན / བདེན་པ / ཐང་ཡོ / ཐང་ཡོ / ཐང་ཡོར / འཛོལ་མེད / ཐོག་མེད / མ་འཛོལ་བ / དཀྲིགས་བསལ་ཏུས་ཚོར / ངེས་བདེན / ངེས་གཏན / ངེས་ཏིག་ཐེ / ངོ་མཚ / ཐང་ཇི་བ་ཇི / ཐང་ཇི་བ་ཇི་རང་ / ཏན་ཏན / ཏན་ཏན་རང་ / ཐོབ་དབང་ / ཀྱེགས་ཀྱི / ཀྱེགས་ཀྱི་ལས / ཀྱེགས་ཀྱི་རང་ / ཁྲིམས་མཐུན / འཚུལ་མེད / གཡས་ཐྱོགས་ཀྱི

sidzisi

saudausau

འབབ་ཞིག / བར་ཚད་མེད་པའི / ཆ་འཛོག་ཅན / ཅིག་རང་ / ཐྱོགས་ལྡན / ཐྱོགས་ལྡན་ཅན / ཐྱོགས་པ / ད་ཕྱོ / ད་ཕྱོ་རང་ / བདེན / བདེན་པ / འཛིན་རང་ / ཐང་ཡོ / ཐང་ཡོ / ཐང་ཡོར / འཛོལ་མེད / ཕྱུ་མཚན་ལྡན་པའི / ཕྱུན་ཚད་མེད་པའི / ཉིང་ཁང་ས / འཛའ་ཇིས་ཆོ / འཛམ་ཏོང་ཏེ / འཛོན་ཐང་ཅན་ / ཐྱོན་མེད / ལངས / ལེགས་ཤོམ / ངེས་བདེན / ངོ་མ / ནུས་པ / ཁོས་འབབ་ཡོད་པའི / ཁོས་ལྟན / ཁོས་པ / ཁོས་ཤིང་འཚམས་པའི / རན་པ / རན་ཏོག་ཏོ / ཐང་ཀར / ཏན་ཏན / ཐོབ་དབང་

ayitaiya

ayaitaiya

ད་ཕྱོ་རང་ / བདག་དབང་ / བདེན / བདེན་པ / ཐང་ཡོ / ཐང་ཡོ / ཐང་ཡོར / འཛོལ་མེད / ཕུ་ཐོར / ཁྱད་ཆོས / ཁྱད་ཆུས / ཐྱོན་མེད / མ་འཛོལ་བ / ངེས་བདེན / ཏན་ཏན / ཐོབ་དབང་ / ཀྱེགས་ཀྱི / ཁྲིམས / ཁྲིམས་ལུགས / ཁྲིམས་མཐུན / འཚུལ་མེད / གཡས་ཐྱོགས་ཀྱི / གཞིས་ཀང་

naoāvaradaina

naeāvaradaina

འཛོལ་མེད / མ་འཛོལ་བ / མ་ནོར་བ / མ་འཚུལ་བ / འཚུལ་མེད / འཕྲས་ཐོར་མེད་པའི / འཕྲས་ཐོར་མེད་ཡ

ucaita

ucaita

འབབ་ཞིག / བར་ཚད་མེད་པའི / ཆ་འཛོག་ཅན / ཅིག་རང་ / ད་ཕྱོ / ད་ཕྱོ་རང་ / བདེན / བདེན་པ / འཛིན་རང་ / ཐང་ཡོ / ཐང་ཡོ / ཐང་ཡོར / འཛོལ་མེད / ཕུ་ཐམཚན་ལྡན་པའི / ཕྱུན་ཚད་མེད་པའི / ཉིང་ཁང་ས / འཛའ་ཇིས་ཆོ / ཐྱོན་ཅན / ལངས / ལེགས་ཤོམ / ངེས་བདེན / ངོ་མ / བོས་བདག་ཡོད་པའི / ཁོས་ལྟན / ཁོས་པ / ཁོས་ཤིང་འཚམས་པའི / རན་པ / རན་ཏོག་ཏོ / ཐང་ཀར / ཏན་ཏན / ཐོབ་དབང་ / ཐང་ཏང་ཏ / ཐང་ཐང་མ / ཀྱེགས་ཀྱི / ལེགས་ཤོམ / ངེས་ཀ / ཀན་ཏོག

kaelainama

kaelainama

འབབ་ཞིག / བར་ཚད་མེད་པའི / ཆ་ཅིག / ད་ཕྱོ / ད་ཕྱོ་རང་ / ཏེ་ཁ་རང་ / ཏེ་ཆ་ཐག་ཏུ / བདེན / བདེན་པ / འཛིལ་ཅི་ཆ་རང་ / འཛིལ་ཀྱ་ཆ་རང་ / འཛིལ་ཀང / ཐང་ཡོ / ཐང་ཡོ / ཐང་ཡོར / འཛོལ་མེད / ཕུ་ཐང་ཚད་ལྡན་པའི / ཉིང་ཁང་ས / འཛའ་ཇིས་ཆོ / ཐྱོན་ཅན / ལངས / ལེགས་ཤོམ / ངེས་ཀ / ཁོས་ལྟན / ཁོས་ཤ / ཁོས་ཤ / ཀན་ཏོ / ཐང་ཀར / ཏན་ཏན / ཐོབ་ཁ / ཐང་ཁ / ཐང་ཐང / ཐང་ཁ / ཐང་ཐང / ཀྱེགས་ཀྱི / ལེགས་ཤོམ / ངེས / ཆ་ལ་ཐཙོ་ཀ / ཆ་ལ

ནི་ཝ་ཏ་ཌ། *adj*

naivaæradai

naivaæradai

འབབ་ཞིག / བར་ཚད་མེད་པའི / ཅིག་རང་ / བཅོ་ལ / བཅོ་ལ་ཆུབ་ནི / ད་ཕྱོ / ད་ཕྱོ་རང་ / དག་ངལ་ཆུབ་ནི / དག་བཅོས / དག་བཅོས་འབད་ནི / བདེ་ཏོག་ཏོ / བདེན / བདེན་པ / འཛི་རང་ / ཐག་ཅི / ཐང་ཡོ / ཐང་ཡོ / ཐང་ཡོར / འཛོལ་མེད / ཕུན་ཚད་མེད་པའི / ཕྱིར་ཁང་ས / ཉན་ཐོས / ཏེ་ཁ་ཐག / ཏ་ཀ / ཏ་ཀ / ཏ་ཀ

འོག་ལུ། *adv*

ok lu

යටතේ

yaṭatae

དམའ་ས / འོག་ཐྱོགས / འོག་ལས / འོག་པོགས / འོག་ལུ / འོག་མ / འོག་གནས

වසා

vasaā

བ་སྒ / གཙང་ནི / བསྒམས་བསྒམས་པ / བསྒམ་ནི / ཐོ་བསྒམ་ནི / ཅ་སྒ / དམའ་ས / འོག་ཐྱོགས / འོག་ལས / འོག་པོགས / འོག་ལུ / འོག་མ / འོག་གནས / ཚོང་ཁང་ཕྱི་བ / བཙུམ་ནི / གཞན་མ་ཤོང་པ

පහත

pahata

བ་ཐུ / ཅ་ཐུ / དམའ་ས / འོག་ཐྱོགས / འོག་ལས / འོག་པོགས / འོག་ལུ / འོག་མ / འོག་གནས

འོག་པོགས། *noun*

ok lok

යටතේ

yaṭatae

དམའ་ས / འོག་ཐྱོགས / འོག་ལས / འོག་པོགས / འོག་ལུ / འོག་མ / འོག་གནས

වසා

vasaā

བ་ཐུ / གཙང་ནི / བསྒམས་བསྒམས་པ / བསྒམ་ནི / ཐོ་བསྒམ་ནི / ཅ་ཐུ / དམའ་ས / འོག་ཐྱོགས / འོག་ལས / འོག་པོགས / འོག་ལུ / འོག་མ / འོག་གནས / ཚོང་ཁང་ཕྱི་བ / བཙུམ་ནི / གཞན་མ་ཤོང་པ

පහත

pahata

བ་ཐུ / ཅ་ཐུ / དམའ་ས / འོག་ཐྱོགས / འོག་ལས / འོག་པོགས / འོག་ལུ / འོག་མ / འོག་གནས

འོང་ནི། *verb*

ong ni

සිදු

saidau

འབད་ནི / འཕྲང་ནི / འོང་ནི

පරදරශනය

paradaraśanaya

ཕྱིར་སྐྱོན / བང་སྐྱོན་ནི / འགེགས་སྐྱོན / འགེགས་སྐྱོན་འབད་པ / འགེགས་སྐྱོན་འབད་ནི / ཁྲང་སྐྱོན་ནི / ལན་སྐྱོན་ནི / འོང་ནི / དཔག་ནི / གསལ་སྐྱོན / གསལ་སྐྱོན་འབད་ནི / སྐྱོན་ནི / མཐོང་ཚུགས་ནི / བཏུམ་སྐྱོན

පෙන්වන්න

paenavanana

ཕྱིར་སྐྱོན / བང་སྐྱོན་ནི / འགེགས་སྐྱོན / འགེགས་སྐྱོན་འབད་པ / འགེགས་སྐྱོན་འབད་ནི / ཁྲང་སྐྱོན་ནི / ལན་སྐྱོན་ནི / འོང་ནི / དཔག་ནི / གསལ་སྐྱོན / གསལ་སྐྱོན་འབད་ནི / སྐྱོན་ནི / མཐོང་ཚུགས་ནི / བཏུམ་སྐྱོན

འོང་འབབ། *noun*

ong bap

ආදායම

ādaāyama

འོང་རྩིས། *noun*

ong tsi

ණය

ṇaya

བྱ་ལོན / བྱ་ལོན་ཀྱིས་མཁྱུ་ཐུབ / ཏྲིན / ཐྲོང་འཕྲས / བཏམ་ནི / རྒྱུན་ནི / རྒྱུན་འཕྲལ་ཅིན་ནི / རྒྱུན་འཕྲལ་གཏང་ནི / ཕེང་ / ཕེང་གཏམ / བཀླ་བར་ཅིན་ནི / བཀླ་ནི / འོང་རྩིས / ཐོབ་ལམ / བཏིན / གསོ་པོ / ཡོང་ན་ཞེང་ན

འོང་སྲིད་པའི། *adj*

ong si pé

හැකි

haækai

འབད་ཚུགས་པའི / འཕྲང་སྲིད་པའི / གནས་སྲིད་པའི / འོང་སྲིད་པའི

འོང་སྲིད། *noun*

ong sidpa

හැකියාව

haækaiyaāva

ཕྱག་མཐའ / ཐྲོགས་ཀྱིས / ཐྲོགས་ཀྱིས / ཐྲོགས་ཀྱིས་ཅན / ཐྲོགས་པ / ཐྲོགས་པ / གཏམ་ཁ / འཛོང་ཚད / འགན་གནས / གོ་སྐབས / འཛོན་ཐབས / འཕྲང་ངེས / ལེ་ཏོག་ཏོ / ཁྱོས / ཐྲོང་ཐྲང / ནུས་ཚད / འོང་སྲིད / རིག་རྩལ / ཤོང་ཚད / སྲིད་ངེས

ཨོ། *noun*

ö

ආලෝක

ālaeākaya

ཡང་དང་པ / མཆོག་ཏུ་ཐྲར་པ / མཁའ་ནས་ཅན / དཀའ་ཁམས་ཅན / དཀར་མདངས་ཅན / བཀྲག་ཚ་དགས / ལེགས་ཤོམ / ཐོ་ཐོས་ཅན / ཐོ་རིག་ཅན / ཁམས་དཀའ་བའི / འོད་ཆེམ་ཆེ / རིག་པ་ཚ་དགས / གསལ་ཏོག་ཏོ / བཅང་པོ / ཡ་ཙོ་རེ / ཝ་ཙ / ཝ་ཙ / ཝ་ཙ

འོད་མདངས། *noun*

ö dang

දීප්තිමත්

daīpataimata

ཨ་ཥི་རེ / ཨང་དང་པ / མཆོག་ཏུ་ཐྱུར་པ / ཚུང་ཀུ / མདངས་ཅན། / དཔལ་འཕྲོས་འཕྲོས / བསྟན་བསྟན / དཀའ་ཉམས་ཅན། / དཀའ་ཏོག་ཏུ / ཉིང་ཨང་ས་ཟླ / འཇམ་གླ / འཇམ་ཏོང་ཏུ / ཕྱིད་མེད་པ / དཀར་མདངས་ཅན། / བཀྲག་ཚ་ཏགས / རྒྱ་པོ / ལེགས་ཤོམ / ཐོན་ཐོག་ཅན། / ཐོན་ཐོག་ཅན། / མེ / མེ་འོད / ཉམས་དཀའ་བའི / ཉེས་སྒྱོན་མེད་པ / གཤིད་ཕྲམ་ཅིག / ཉུང་གླ / འོད / འོད་ཚེམ་ཆེ / འོད་མདངས / འོད་ཤར་བ / རིག་པ་ཚ་ངན་གས / གསལ་རི་རི / གསལ་ཏོག་ཏུ / གསལ་ཏོག་ཏུ་ཕྱི / ཚ

ཨ་ལོ་ཀ

ālaeākaya

ཨང་དང་པ / མཆོག་ཏུ་ཐྱུར་པ / མདངས་ཅན། / དཀའ་ཉམས་ཅན། / དཀར་མདངས་ཅན། / བཀྲག་ཚ་ངན་ཏགས / ལེགས་ཤོམ / ཐོན་ཐོག་ཅན། / ཐོན་རིག་ཅན། / ཉམས་དཀའ་བའི / འོད་ཚེམ་ཆེ / རིག་པ་ཚ་ངན་ཏགས / གསལ་ཏོག་ཏུ / བཟང་པོ / ཨ་ཥི་རེ / ཚུང་ཀུ / བསྟན་བསྟན / དཀའ་ཏོག་ཏུ / འཇམ་ཏོང་ཏུ / ཕྱིད་མེད་པ / རྒྱ་པོ / མེ / མེ་འོད / གཤིད་ཕྲམ་ཅིག / ཉུང་གླ / འོད / འོད་མདངས / འོད་ཤར་བ / ཆོས་གཤིའི་བཀྲག་ཚ་ཏུ / ཡང་འཕྲོས་འཕྲོས / ཡང་བ / གཤིད་ཕྲམ་ཅིག ཚ་སི་སི

ཨ་ལོ་ཀཅན།

ālaeākavata

ཨ་ཥི་རེ / ཚུང་ཀུ / མདངས་ཅན། / བསྟན་བསྟན / འཕྲོམ་ཅོ་ཐོན་ཅི / དཀའ་ཉམས་ཅན། / དཀའ་ཏོག་ཏུ / འཇམ་གླ / འཇམ་ཏོང་ཏུ / ཕྱིད་མེད་པ / དཀར་མདངས་ཅན། / བཀྲག་ཚ་ངན་ཏགས / རྒྱ་པོ / ལེགས་ཤོམ / ཐོན་ཐོག་ཅན། / མེ / མེ་ངང་ཐོག་ཚ་ཏུ / མེ་འོད / ཉམས་དཀའ་བའི / གཤིད་ཕྲམ་ཅིག / ཉུང་གླ / འོད / འོད་ཚེམ་ཆེ / འོད་མདངས / འོད་རྒྱན་བསྟན་ཅི / འོད་གསལ་ཅི / འོད་ཤར་བ / ཟླར་ཅི / རིག་པ་ཚ་ངན་ཏགས / བཅིག་ཅི / ཆོས་གཤིའི་བཀྲག་ཚ་ཏུ / ཡང་འཕྲོས་འཕྲོས / ཡང་

ཌི་ལི་ཞེན

dailaisaena

ཨ་ཥི་རེ / ཨང་དང་པ / མཆོག་ཏུ་ཐྱུར་པ / ཚུང་ཀུ / མདངས་ཅན། / བསྟན་བསྟན / དཀའ་ཉམས་ཅན། / དཀའ་ཏོག་ཏུ / འཇམ་གླ / འཇམ་ཏོང་ཏུ / ཕྱིད་མེད་པ / དཀར་མདངས་ཅན། / བཀྲག་ཚ་ངན་ཏགས / རྒྱ་པོ / ལེགས་ཤོམ / ཐོན་ཐོག་ཅན། / ཐོན་རིག་ཅན། / མེ / མེ་འོད / ཉམས་དཀའ་བའི / གཤིད་ཕྲམ་ཅིག / ཉུང་གླ / འོད / འོད་ཚེམ་ཆེ / འོད་མདངས / འོད་ཤར་བ / རིག་པ་ཚ་ངན་ཏགས / གསལ་ཏོག་ཏུ / ཆོས་གཤིའི་བཀྲག་ཚ་ཏུ / ཡང་འཕྲོས་འཕྲོས / ཡང་ / བཅང་པོ / གཤིད་ཕྲམ་ཅིག ཚ་སི་སི

ཌི་ཏིཡ

daīpataiya

ཟླ་གསལ / འོད་མདངས / བཀྲག་མདངས / བཀྲག་ཨོད་གསལ

འོད་མདངས་ལོག་ནི།

ö dang lok ni

පිළිබිඹු

paiḷaibaiṁbau

བཤད་མཚོན་ནི / ཏན་པ་འགོར་ནི / ལོག་འཛར་ནི / ལྷང་བརྟན་ཤར་ནི / འོད་མདངས་ལོག་ནི / བསམ་ཞིབ་འབད་ནི / ཚུར་འཕྲོ་ནི / གཟུགས་བརྟན་འཛར་ནི

འོད་ཟེར

ö zer

කදම්බ

kadamaba

འོད་འགྱེད

ö gyé

විකිරණ

vaikairaṇa

འོད་འགྱེད / འོད་རྒྱས / འོད་རྒྱས་ལྟར་བཅོས / འོད་ཤུགས / འོད་འཕྲོ

འོད་འཐོན་ནི།

ö tön ni

ඡයින්

ṣayaina

བཀྲག་འཐོན་ནི / ལེགས་ཤོམ་འགྲོ་ནི / མེ་བཏེགས་ནི / འོད / འོད་འཐོན་ནི / འོད་འཕྲོ་ནི / ཕྱན་ལྷམ་ཆོགས་ནི

འོད་འཕྲོ

ö tro

විකිරණ

vaikairaṇa

འོད་འགྱེད / འོད་རྒྱས / འོད་རྒྱས་ལྟར་བཅོས / འོད་ཤུགས / འོད་འཕྲོ

འོད་འཕྲོ་ནི།

ö tro ni

ඡයින්

ṣayaina

བཀྲག་འཐོན་ནི / ལེགས་ཤོམ་འགྲོ་ནི / མེ་བཏེགས་ནི / འོད / འོད་འཐོན་ནི / འོད་འཕྲོ་ནི / ཕྱན་ལྷམ་ཆོགས་ནི

འོད་རྒྱན་བསྡུགས་ནི།

ö gyen tsuk ni

ආලෝකවත්

ālaeākavata

ཨ་ཥི་རེ / ཚུང་ཀུ / མདངས་ཅན། / བསྟན་བསྟན / འཕྲོམ་ཅོ་ཐོན་ཅི / དཀའ་ཉམས་ཅན། / དཀའ་ཏོག་ཏུ / འཇམ་གླ / འཇམ་ཏོང་ཏུ / ཕྱིད་མེད་པ / དཀར་མདངས་ཅན། / བཀྲག་ཚ་ངན་ཏགས / རྒྱ་པོ / ལེགས་ཤོམ / ཐོན་ཐོག་ཅན། / ཐོན་རིག་ཅན། / མེ / མེ་ངང་ཐོག་ཚ་ཏུ / མེ་འོད / ཉམས་དཀའ་བའི / གཤིད་ཕྲམ་ཅིག / ཉུང་གླ / འོད / འོད་ཚེམ་ཆེ / འོད་མདངས / འོད་ཤར་བ / རིག་པ་ཚ་ངན་ཏགས / བཅིག་ཅི / ཆོས་གཤིའི་བཀྲག་ཚ་ཏུ / ཡང་འཕྲོས་འཕྲོས / ཡང་

འོད་ཆགས

ö lap

විකිරණ

vaikairaṇa

འོད་འགྱེད / འོད་རྒྱས / འོད་རྒྱས་ལྟར་བཅོས / འོད་ཤུགས / འོད་འཕྲོ

වර්ණාවලිය

varaṇaāvalaiya

ལྷ་ཆགས / ཀུན་ལྡན་གཅན་ཟླས / འོད་ཆགས

འོད་ཆགས་ཅན། *adj*

ö lap chen

විකිරණශීලී

vaikairaṇaśaīlaī

འོད་ཆགས་ཅན། / འོད་ཤུགས་འགྱེད་པའི

འོད་ཆགས་སྨན་བཅོས *noun*

ö lap men chö

විකිරණ

vaikairaṇa

འོད་འགྱེད / འོད་ཆགས / འོད་ཆགས་ལྟར་བཅོས / འོད་ཤུགས / འོད་འཕྲོ

འོད་ཀྱུང་ *noun*

ö lung

නියොන්

naiyaeāna

འོད་ཤར་བ *adj*

ö sharwa

ආලෝක

ālaeākaya

ཨང་དང་པ / མཆོག་ཏུ་ཐྱུར་པ / མདངས་ཅན། / དཀའ་ཉམས་ཅན། / དཀར་མདངས་ཅན། / བཀྲག་ཚ་ངན་ཏགས / ལེགས་ཤོམ / ཐོན་ཐོག་ཅན། / ཐོན་རིག་ཅན། / ཉམས་དཀའ་བའི / འོད་ཚེམ་ཆེ / རིག་པ་ཚ་ངན་ཏགས / གསལ་ཏོག་ཏུ / བཟང་པོ / ཨ་ཥི་རེ / ཚུང་ཀུ / བསྟན་བསྟན / དཀའ་ཏོག་ཏུ / འཇམ་ཏོང་ཏུ / ཕྱིད་མེད་པ / རྒྱ་པོ / ཐོན་ཐོག་ཅན། / ཐོན་ཐོག་ཅན། / མེ / མེ་འོད / ཉམས་དཀའ་བའི / གཤིད་ཕྲམ་ཅིག / ཉུང་གླ / འོད / འོད་ཚེམ་ཆེ / འོད་མདངས / འོད་ཤར་བ / ཆོས་གཤིའི་བཀྲག་ཚ་ཏུ / ཡང་འཕྲོས་འཕྲོས / ཡང་ / གཤིད་ཕྲམ་ཅིག ཚ་སི་སི

ཨ་ལོ་ཀཅན།

ālaeākavata

ཨ་ཥི་རེ / ཚུང་ཀུ / མདངས་ཅན། / བསྟན་བསྟན / འཕྲོམ་ཅོ་ཐོན་ཅི / དཀའ་ཉམས་ཅན། / དཀའ་ཏོག་ཏུ / འཇམ་གླ / འཇམ་ཏོང་ཏུ / ཕྱིད་མེད་པ / དཀར་མདངས་ཅན། / བཀྲག་ཚ་ངན་ཏགས / རྒྱ་པོ / ལེགས་ཤོམ / ཐོན་ཐོག་ཅན། / ཐོན་རིག་ཅན། / མེ / མེ་ངང་ཐོག་ཚ་ཏུ / མེ་འོད / ཉམས་དཀའ་བའི / གཤིད་ཕྲམ་ཅིག / ཉུང་གླ / འོད / འོད་ཚེམ་ཆེ / འོད་མདངས / འོད་རྒྱན་བསྟན་ཅི / འོད་གསལ་ཅི / འོད་ཤར་བ / ཟླར་ཅི / རིག་པ་ཚ་ངན་ཏགས / བཅིག་ཅི / ཆོས་གཤིའི་བཀྲག་ཚ་ཏུ / ཡང་འཕྲོས་འཕྲོས / ཡང་

ཌི་ལི་ཞེན

dailaisaena

ཨ་ཥི་རེ / ཨང་དང་པ / མཆོག་ཏུ་ཐྱུར་པ / ཚུང་ཀུ / མདངས་ཅན། / བསྟན་བསྟན / དཀའ་ཉམས་ཅན། / དཀའ་ཏོག་ཏུ / འཇམ་གླ / འཇམ་ཏོང་ཏུ / ཕྱིད་མེད་པ / དཀར་མདངས་ཅན། / བཀྲག་ཚ་ངན་ཏགས / རྒྱ་པོ / ལེགས་ཤོམ / ཐོན་ཐོག་ཅན། / ཐོན་རིག་ཅན། / མེ / མེ་འོད / ཉམས་དཀའ་བའི / གཤིད་ཕྲམ་ཅིག / ཉུང་གླ / འོད / འོད་ཚེམ་ཆེ / འོད་མདངས / འོད་ཤར་བ / རིག་པ་ཚ་ངན་ཏགས / གསལ་ཏོག་ཏུ / ཆོས་གཤིའི་བཀྲག་ཚ་ཏུ / ཡང་འཕྲོས་འཕྲོས / ཡང་ / བཅང་པོ / གཤིད་ཕྲམ་ཅིག ཚ་སི་སི

ཌི་ཏིཡ

daīpataiya

ආලෝක

ālaeākaya

ཨང་དང་པ / མཆོག་ཏུ་ཐྱུར་པ / ཚུང་ཀུ / མདངས་ཅན། / ཏདས་འཕྲོས་འཕྲོས / བསྟན་བསྟན / དཀའ་ཉམས་ཅན། / དཀའ་ཏོག་ཏུ / ཉིང་ཨང་ས་ཟླ / འཇམ་གླ / འཇམ་ཏོང་ཏུ / ཕྱིད་མེད་པ / དཀར་མདངས་ཅན། / བཀྲག་ཚ་ངན་ཏགས / རྒྱ་པོ / ལེགས་ཤོམ / ཐོན་ཐོག་ཅན། / ཐོན་ཐོག་ཅན། / མེ / མེ་འོད / ཉམས་དཀའ་བའི / ཕྱེ་ལྷོ་ཐང / ཕྱིད་ཕྲམ་ཅིག / ཉུང་གླ / འོད / འོད་ཚེམ་ཆེ / འོད་མདངས / འོད་ཤར་བ / རིག་པ་ཚ་ངན་ཏགས / ཆོས་ཀྱི་ཆ་ཤས / ཡང་ཕ་ཅ / ཆ་ཤས / ཡང་ / ཆ / ཆ

འོད་ཤུགས *noun*

ö shuk

විකිරණ

vaikairaṇa

འོད་འགྱེད / འོད་ཆགས / འོད་ཆགས་ལྟར་བཅོས / འོད་ཤུགས / འོད་འཕྲོ

འོད་ཤུགས་འགྱེད་པའི *adj*

ö shuk gyé pé

විකිරණශීලී

vaikairaṇaśaīlaī

འོད་ཆགས་ཅན། / འོད་ཤུགས་འགྱེད་པའི

འོལ་མོ *noun*

öl mo

බෲටි

baṛṭa

ཕྱུགས་ཨ / འོལ་མོ

འོས་ཁྱུངས *noun*

ö khung

සාධාරණීකරණය

*saādhaāraṇaīkaraṇaya

བདེན་ཁྱུངས / འོས་ཁྱུངས

འོས་ངོ་ *noun*

ö ngo

අපේක්ෂක

*apaekaṣaka

མི་ངོ / འོས་ངོ

བོད་པ adj

ö pa

ཟུདཟུ

saudausau

འབབ་ཞིག / བར་ཚད་མེད་པའི / ཆ་འཛོག་ཅན་ / ཅིག་རང་ / ཟློགས་ཐུག / ཟློགས་ཐུག་ཅན་ / ཟློགས་པ / ཏ་ཕྱེ / ཏ་ཕྱེ་རང་ / བདེན་ / བདེན་པ / འདི་རང་ / ཏང་པོ / ཏང་པོ / ཏང་པོར་ / འཛོལ་མེད / ཐུ་མཚན་ལྡན་པའི / ཐུན་ཚད་མེད་པའི / ཉིང་གང་བ / འཛའ་རིས་མོ / འཛམ་ཧོང་ཀྱི / འཛོན་ཐང་ཅན / ཟླུན་མེད / ལངས / ལེགས་ཏོན / རེས་བདེན / ངོ་མ / ནུས་པ / བོས་འབབ་ཡོང་པའི / བོས་ལྡན / བོས་པ / བོས་ཤིང་འཚམས་པའི / རན་པ / རན་ཀྱི་ཀ / ཐང་གར / ཏན་ཏན / ཐོས་བདང་

ཀཅིག

ucaita

འབབ་ཞིག / བར་ཚད་མེད་པའི / ཆ་འཛོག་ཅན་ / ཅིག་རང་ / ཏ་ཕྱེ / ཏ་ཕྱེ་རང་ / བདེན་ / བདེན་པ / འདི་རང་ / ཏང་པོ / ཏང་པོ / ཏང་པོར་ / འཛོལ་མེད / ཐུ་མཚན་ལྡན་པའི / ཐུན་ཚད་མེད་པའི / ཉིང་གང་བ / འཛའ་རིས་མོ / འཛམ་ཧོང་ཀྱི / ཟླུན་མེད / ལངས / ལེགས་ཏོན / རེས་བདེན / ངོ་མ / ནུས་པ / བོས་འབབ་ཡོང་པའི / བོས་ལྡན / བོས་པ / བོས་ཤིང་འཚམས་པའི / རན་པ / རན་ཀྱི་ཀ / ཐང་གར / ཏན་ཏན / ཐོས་བདང་ / ཐང་ཏང་ཏ / ཐང་ཐང་ཆ / ཐང་ཐང / ཐང་ཐང་ཆ / ཐང་ཐ / ཐང་ཐ / ཐང་ཐ / ཐང་ཐ / ཐ / ཐ /

ཀཻ་ལི་ན་མ
kaelainama

འབབ་ཞིག / བར་ཚད་མེད་པའི / ཅིག་རང་ / ཏ་ཕྱོ / ཏ་ཕྱོ་རང་ / དེ་ཁ་རང་ / དེ་མ་ཐག་ཏु / བདེན / བདེན་པ / འཇི་གི་ཉེ་མ་རང་ / འཇི་གི་ཤུལ་མ་རང་ / འཇི་རང་ / འཇི་འཕྲོ་ལས་རང་ / ཏང་པོ / ཏང་པོ / ཏང་པོར་ / འཕྲོལ་མེད / རྒྱན་ཚད་མེད་པའི / ཉིང་སང་ས / འཚམ་ཉོང་ཏོ / སྨྲོན་མེད / ལངས / ངེས་བདེན / ཏོས་ལྷན / ཏོས་པ / རན་པ / ཐང་ཁཏ / ཏན་ཏན / ཐོས་དབང་ / ཐང་ཏང་ཏ / ཐང་ཐང་ཆ / ཀྱེ་ཀྱེ / ཀྱེ་ཀྱེ / ཚར་ལམ / ཚར་ལམ / ཀ

ཏོས་ཤིང་འཚམས་པའི *adj*
ö shing tsam pé

ཨ་ཅི་ཏ
ucaita

འབབ་ཞིག / བར་ཚད་མེད་པའི / ཆ་འཛོག་ཅན / ཅིག་རང་ / ཏ་ཕྱོ / ཏ་ཕྱོ་རང་ / བདེན / བདེན་པ / འཇི་རང་ / ཏང་པོ / ཏང་པོ / ཏང་པོར་ / འཕྲོལ་མེད / ཕྱི་མཚན་ལྡན་པའི / ཀྱུན་ཚད་མེད་པའི / ཉིང་སང་ས / འཇའ་ཅིས་ཆོ / འཇམ་ཉོང་ཏོ / ཕྱོ་ཕྱོ / ལངས / ངེས་ཤར / ཏོས་ལྷན / ཏོ་མ / ཏོས་ལས་ལས་ཡོད་པའི / ཏོས་ལྷན / ཏོས་པ / ཏོས་ཤིང་འཚམས་པའི / རན་པ / རན་ཏོག་ཏོ / ཐང་ཁཏ / ཏན་ཏན / ཐོས་ཏང་ཏ / ཐང་ཐང་ཆ / ཐུག་ཐུག / ཐོས་ཏང

ཨ་ཙཱ་ར
aādhaāraṇa

ཕྱི་མཚན་ལྡན་པའི / ལངས / ལེགས་ཆོས / ཏོས་ཤིང་འཚམས་པའི / རན་ཏོག་ཏོ / ཚད་ལྡན་གྱི

ས་ཌ་ཨུ
saudausau

འབབ་ཞིག / བར་ཚད་མེད་པའི / ཆ་འཛོག་ཅན / ཅིག་རང་ / ལྷོག་ས་ཐུབ / ལྷོག་ས་ཐུབ་ཅན / ལྷོག་ས / ཏ་ཕྱོ / ཏ་ཕྱོ་རང་ / བདེན / བདེན་པ / འཇི་རང་ / ཏང་པོ / ཏང་པོ / ཏང་པོར་ / འཕྲོལ་མེད / ཕྱི་མཚན་ལྡན་པའི / ཀྱུན་ཚད་མེད་པའི / ཉིང་སང་ས / འཇའ་རིས་མོ / འཇམ་ཉོང་ཏོ / འཇོན་ཐང་ཅན / ཕྱོ་ཕྱོ / ལངས / ལེགས་ཆོས / ངེས་བདེན / ངོ་མ / ནུས་པ / ཏོས་འབབ་ཡོད་པའི / ཏོས་ལྷན / ཏོས་པ / ཏོས་ཤིང་འཚམས་པའི / རན་པ / རན་ཏོག་ཏོ / ཐང་ཁཏ / ཏན་ཏན / ཐོས་དབང

ཡ་ཐོང *noun*
ya tö

པཱ་ལཱ་ཡ
palalaiya

དཔལ་ལྡན / ཕྱ་ཁང / ཡ་ཐོང / ཡེ་ཤྲའི་མཆོད་ཁང / ཡེ་ཤྲའི་ཕྱ་ཁང

ཡ་བྲལ *noun*
ya drel

ཌཻ་ཀཱ་ཀ་ས་དཱ་ཡ
daikakasaādaya

ཁ་འཕྲལ / ཆེ་ལོ་ལྷག / ཁ་ཐུལ / ཁ་འཕྲལ

ཡ་མཚན *noun*
ya tsen

ཨཱ་ཤཱ་ཙ་ར་ཡ
āśacarayaya

ཆོ་འཕྲལ / ཕྱི་འཕྲལ / ཏ་ལས / ཏ་ལས་ཞི་ཞི / ངོ་མཚར / དཔེ་མཚོན / ཡ་མཚན / ཡ་མཚན་ཅན

ཡ་མཚན་ཅན *adj*
ya tsen chen

པཏྲཱུ་མ་ཀཱ་ར
paudaumaākaāra

དཔྱད་རིག་མེད་ཞི་ས / ཏ་ལས་ཞི་ས / ངོ་མཚར་ཅན / ཡ་མཚན་ཅན

ད་ཥ་ནཱ་ཡ
daraśanaīya

ངོ་མཚར་ཅན / ཕྱད་ཚོ་ཆེ་ཏོག་ཏོ / ཡ་མཚན་ཅན

པཏྲཱུ་ཨ
paudauma

དཔྱད་རིག་མེད་ཞི་ས / ཏ་ལས / ཏ་ལས་ཀྱི / ཏ་ལས་ཞི་ས / ཏམ་བཀྲུང / ཏམ་བཀྲུང་གཏང་ནི / ཐོ་ཁུར་དུ་འཛིང་ནི / ཐོ་ཁུར་ཕྱིང་བ / ཐོ་ཁུར་ཚོར་བ / ངོ་མཚར་ཅན / ཏོག་མེད་དུ་ཕྱིང་བ / ཡ་མཚན་ཅན

ཨ་ཤཱ་ཙ་ར་ཡ
āśacarayaya

ཆོ་འཕྲལ / ཕྱི་འཕྲལ / ཏ་ལས / ཏ་ལས་ཞི་ས / ངོ་མཚར / དཔེ་མཚོན / ཡ་མཚན / ཡ་མཚན་ཅན

ཝི་ས་མ་ཏ
vaisamaita

དཔྱད་རིག་མེད་ཞི་ས / ཏ་ལས་ཞི་ས / ངོ་མཚར་ཅན / ཡ་མཚན་ཅན

ཡ་མཚན་ཆེ་བའི *adj*
ya tsen chewé

ཨ་ས་མ་ཱ་ན་ཡ
asaāmaānaya

ཏ་ལས་པའི / ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི / དམིགས་བསལ་གྱི / ཆུ་མ་ཏོག་མེད་པའི / ཕལ་པ་མེད་པའི / ཡ་མཚན་ཆེ་བའི / གཞན་ལས་ཕྱག་པའི

ཨ་ཌ་ཏ་རཱ་জ་ཨ་ལཱ་ཡ
inadarajaālaika

དཀའ་སྡུག་ཅན / མིག་འཕྲལ / མིག་འཕྲལ་ཅན / མིག་འཕྲལ་གྱི / ཐུ་ཏོག་ཏོ / ཐུ་བ་ཆེ་ཏོག་ཏོ / ཡ་མཚན་ཆེ་བའི

ཡ་ཟླ *noun*
ya da

ས་ཧ་ཀཱ་ར་ཡ
sahakaāraiya

ཆ་རོགས / བདག་འཛིན་འཛིན་མེ / འཕྲལ་རོགས / ཐོ་མཐུན / ཡ་ཟླ

ས་ཧོ་ཏ་ར་ཡ་ཨཱ
sahaeādarayaā

བྱ་ཐུན / ཆ་རོགས / བདག་འཛིན་འཛིན་མེ / འཕྲལ་རོགས / ཐོ་ཁུར / ཆུ་གཞུང / ཕོ་ཤུན / ཡ་ཟླ

ཡ་འབྲལ་འགྱོ་ནི *verb*
ya drel gyo ni

ཝེ་ན་མ
vaenama

འཛིལ་བ་མེད་པའི / ཁ་འཕྲལ་ནི / མ་འགྲིགས་པ་བཟོ་ནི / མ་མཐུད་པའི / མ་མཐུན་མ་བཟོ་ནི / སོ་སོ / སོ་སོ་འཐུལ་ནི / སོ་སོར་འགྱོ་ནི / མཚམས་བཏགས་ནི / མཚམས་བཟོ་ནི / ཡ་འབྲལ་འགྱོ་ནི

ཡ་རབས་ཀྱི *adj*
ya rap kyi

ཨ་ཅ་ཅ
ucaca

དྲག་རིམ་གྱི / ཡ་རབས་ཀྱི / བཟང་པའི

ཙ་ཏུ་ཨ་ར་ཡ
catauraāraya

དྲག་རིམ་གྱི / ཡ་རབས་ཀྱི / བཟང་པའི

ཨ་ཏ་ཨ
utauma

དྲག་རིམ་གྱི / ཡ་རབས་ཀྱི / བཟང་པའི

ཡ་རབས་སྒྲོང་བཟང་གནས་སྟངས *noun*
ya rap chö zang né tang

ཝ་ག་ཨ
vagaā

འཇུག་ས་སྒྲོང / ལམ་ལུགས་ཡར་ཐོན་གནས་སྟངས / ལམ་སྲོལ / ཝོ་ཐོག་བཏབ་ནི / རིག་གཞུང / གསོ་སྒྲོང / ཐོབ་ཐབས་བབས་ནི / མཐུན་ལམ་བཟུམ / ཡ་རབས་སྒྲོང་བཟང་གནས་སྟངས / ཡར་ཐོན་གནས་སྟངས / ཞིང་ལྟ་བབང་ནི / བཟོ་ནི

ཤི་ཥ་ཏ་ཱ་ཙ་ཱ་ར་ཡ
śaiṣaṭaācaāraya

འཇུག་ས་སྒྲོང / ལམ་ལུགས་ཡར་ཐོན་གནས་སྟངས / ལམ་སྲོལ / རིག་གཞུང / གསོ་སྒྲོང / ཡ་རབས་སྒྲོང་བཟང་གནས་སྟངས / ཡར་ཐོན་གནས་སྟངས

ས་ཾ་ཥ་ཀ་ཏ་ཡ
saṁsakaṛtaiya

འཇུག་ས་སྒྲོང / ལམ་ལུགས་ཡར་ཐོན་གནས་སྟངས / ལམ་སྲོལ / རིག་གཞུང / གསོ་སྒྲོང / ཡ་རབས་སྒྲོང་བཟང་གནས་སྟངས / ཡར་ཐོན་གནས་སྟངས

ས་ཾ་ཥ་ཀ་ཏ་ཀ
saṁsakaṛtaika

འཇུག་ས་སྒྲོང / ལམ་ལུགས་ཡར་ཐོན་གནས་སྟངས / ལམ་སྲོལ / ལམ་སྲོལ་གྱི / རིག་གཞུང / རིག་གཞུང་གི / གསོ་སྒྲོང / ཡ་རབས་སྒྲོང་བཟང་གནས་སྟངས / ཡར་ཐོན་གནས་སྟངས

ཡ་རྒྱང *adj*
ya kyang

ཏ་ནཻ་ཝ་མ
tanaivama

ཆ་རོགས་མེད་པ / ཐོགས་མེད་པའི / འཚུལ་སྒྲོང་ཟོག་འཛིན་ཕྱུ་ཏུ / ཀུང་ཏོའི / ལམ་ཐོགས་གཅིག་གི / མི་གཅིག་གི་ངོ་ལུ / མི་མེད་པའི / ཉག་ཀུང / ཕུང་ཏོག་གཅིག / ཡ་ཀུང / ཀུང་མ་གཅིག་ཐུག་ཕུར / ཕུང་ཏོག་གཅིག ཐུག་ཕ་ཀུབ་པའི

པ་མ་ཎ་ཀ
pamaṇaka

ཆ་རོགས་མེད་པ / ཐོགས་མེད་པའི / འཚུལ་སྒྲོང་ཟོག་འཛིན་ཕྱུ་ཏུ / ཀུང་ཏོའི / ཀུང་མ་གཅིག་ཐུག / ལམ་ཐོགས་ཐུག / ཕ་ཀུ / ཀུང་ཏོ / ཕ་ཀུ / ཀ / ཀ / ལ / ཀ / ཀ / ཀ

ཡང་ན adv
yang na

নিমাবা
naimaævaā

གཞིས། / ཡང་ཅིན། / ཡང་ན།

ཡང་ནི verb
yang ni

নিদহাস
naidahasa

དཔལ་དབང་ / ལྷོས་ནི། / བཀག་ཆ་མེད་པ / རང་བཙན། / རང་དབང་ / ཐར་ཐོག / ཐར་ནི། / ཡང་ནི།

ཡང་བ adj
yangwa

ডিলিসেন
dailaisaena

ཞི་ཙི་རེ / ཨང་དང་པ / མཆོག་ཏུ་ལྷུར་པ / ཆུང་ཀུ / མཁར་ཅན། / བསྡུས་བསྡུས / དཀའ་ཁྱམས་ཅན། / དཀའ་ཏོག་ཏོ / འཇམ་གུ / ལྷོད་མེདས / དཀར་མཁར་ཅན། / བཀྲག་ཚ་ཏྲགས / ལྷ་པོ / ལེགས་ཕོམ / ཟླ་ཐོག་ཅན། / ཟླ་རིག་ཅན། / མེ / མེ་བོད / ཁྱམས་དཀའ་བའི / གཤིང་ཤུམ་ཅིག / ཉུང་གུ / བོད / བོད་ཚོམ་ཆེ / བོད་མཁར་ཅན / བོད་ཤར་བ / རིགཿཔ་ཚ་ཏྲགས / གསལ་ཏོག་ཏོ / ཚོས་གཞིའི་བཀྲག་ཕྱུ་ཏུ / ཡང་འཛོས་འཛོས / ཡང་བ / བཅང་པོ / གཤིང་ཤུམ་ཅིག ལྷ་སོ་སེ

ডীপতাইমত
daīpataimata

ཞི་ཙི་རེ / ཨང་དང་པ / མཆོག་ཏུ་ལྷུར་པ / ཆུང་ཀུ / མཁར་ཅན། / དཔལ་འཛོས་འཛོས / བསྡུས་བསྡུས / དཀའ་ཁྱམས་ཅན། / དཀའ་ཏོག་ཏོ / ཉིད་ས་ས་ལྷ / འཇམ་གུ / ལྷོད་མེདས / དཀར་མཁར་ཅན། / བཀྲག་ཚ་ཏྲགས / ལྷ་པོ / ལེགས་ཕོམ / ཟླ་ཐོག་ཅན། / ཟླ་རིག་ཅན། / མེ / མེ་བོད / ཁྱམས་དཀའ་བའི / ཉིས་ལྷོན་ཅིག / ཉུང་གུ / བོད / བོད་ཚོམ་ཆེ / བོད་མཁར་ཅན / བོད་ཤར་བ / རིགཿཔ་ཚ་ཏྲགས / གསལ་ཏོ་རེ / གསལ་ཏོ་ཏོ / ཚ

আলোকবত
ālaeākavata

ཞི་ཙི་རེ / ཆུང་ཀུ / མཁར་ཅན། / བསྡུས་བསྡུས / འཇམ་ངོ་ལྷོན་ནི / དཀའ་ཁྱམས་ཅན། / དཀའ་ཏོག་ཏོ / འཇམ་གུ / ལྷོད་མེདས / དཀར་མཁར་ཅན། / བཀྲག་ཚ་ཏྲགས / ལྷ་པོ / ལེགས་ཕོམ / ཟླ་ཐོག་ཅན། / མེ / མེ་དང་ལྷོག་ལྷ་ཏུ / མེ་བོད / ཁྱམས་དཀའ་བའི / གཤིང་ཤུམ་ཅིག / ཉུང་གུ / བོད / བོད་ཚོམ་ཆེ / བོད་མཁར་ཅན / བོད་ཤར་བ / རིགཿཔ་ཚ་ཏྲགས / གསལ་ཏོ་རེ / གསལ་ཏོ་ཏོ་ལྷ / ཚ

আলোকায
ālaeākaya

ཞི་ཙི་རེ / ཆུང་ཀུ / མཁར་ཅན། / བསྡུས་བསྡུས / ཁ་ལ་ངོ་ལྷོན་ནི / ཁ་ལ་ཏོ / ཁ་ལ་ཏོ / ཁ

ཡང་ཁ adj
yang kyar

নাবত
naævata

ཏ་ཟུང་ / ཏ་ལྷ / ཏ་ཁྲོ་ཡང་ / ཏ་ཚུན / ཏེ་ལབ་ལ་ཏ / ཏེ་ལ་ཏ / ཏ་ཁ / ཏ

ཡང་ཁ་ནི verb
yang kyar ni

নাবত
naævata

ཏ་ཟུང་ / ཏ་ལྷ / ཏ་ཁྲོ་ཡང་ / ཏ་ཚུན / ཏེ་ལབ་ལ་ཏ / ཏ

ཡང་ཁ adv
yang kyar du

নিতর
naitara

སྨན་ལས་ལ་ནང་ / ལོག་ཅེ་ལོག་ཅེ་ནང་ / ལོག་ལོག་ནང་ / འཕྲལ་ལ་ཏ་ལ་ལ་ཏ / ཡང་ལ་ལ་ཏ / ཡ

ཡང་ཁ་ལ་ནི verb
yang kyar bé ni

নাবত
naævata

ཏ་ཟུང་ / ཏ་ལྷ / ཏ་ཁྲོ་ཡང་ / ཏ་ཚུན / ཏེ་ལབ་ལ་ཏ / ཏ

ཡང་ཁ་ལ་ལ་ནི verb
yang kyar lap ni

নাবত
naævata

ཏ་ཟུང་ / ཏ་ལྷ / ཏ་ཁྲོ་ཡང་ / ཏ་ཚུན / ཏེ་ལབ་ལ་ཏ / ཏ

ཡང་ལ་ལ adj
yang trö trö

ডীপতাইমত
daīpataimata

ཞི་ཙི་རེ / ཨང་དང་པ / མཆོག་ཏུ་ལྷུར་པ / ཆུང་ཀུ / མཁར་ཅན། / ཏ་ལ་ལ་ལ་ལ / ཏ་ལ་ལ་ལ / ལ / ཏ

ཡང་ལ་ལ ལ adj
yang trö trö

আলোকবত
ālaeākavata

ཞི་ཙི་རེ / ཆུང་ཀུ / མཁར་ཅན། / ལ / ལ / ལ

ཡང་པའི་ཚོར་བ
yang pé tsorwa — **noun**

අභිලාෂවකාශ

abhayavakaāśa

བར་སྣང་ / ཆགས་གནས། / ཆགས་ཡུལ། / ཐོང་ས། / དུས་ཡུན། / ནམ་མཁའ། / གནས་སྟངས། / གནས་ཚད། / རང་དབང་ / ས་ཐྲོག། / ས་གོ / ས་ཡོངས། / ས་གནས། / ས་སྟོང་ / འཚོལ་ཐོབ་པ། / ཡངས་པ། / ཡངས་པའི་ཚོར་བ། / ཁང་མིག ཐོ་མིག / ཐག་ཕིག ནག་ཕིག

ཁ་ཕམ་ཡ

කාමරය

kaāmaraya

བར་སྣང་ / བཅའ་མར་མ་གཏོགས་པར་ཐོང་ནི / ཆགས་གནས། / བཅག་ནི / ཆགས་ཡུལ། / ཚད་ནི / ཐོང་ཁྱིམ / ཐོང་ས / ཐོང་ཁྱི / ཏ་ནི / སྒྲ་བཤད་ནི / དུས་ཡུན / ཝིད་པར་བཏོག་ནི / ཁང་མིག / ལྟ་འཁོར / ནམ་མཁའ / གནས / གནས་དོན / གནས་སྟངས / གནས་ཚད / ཕལ་ནི / ཕག་ནི / རང་དབང་ / ས་ཐྲོག། / ས་གོ / ས་ཡོངས། / ས་ཐྲོང་ / ས་ཕྱོགས། / ཁེམས/ཁར་ཕོག་ནི / ས་ཁྲེ་ནི / བཏོག་ནི / བཏོན་ནི / འཚོལ་ཐོབ་པ / བཏུབ་ནི / ཡངས་པ / ཡངས་པའི་ཚོར་བ / ཞལ་འཛིམས/ཁང་ / ཁང་མིག ཐོ་མིག /

ཏཏ་ཏ་ཝ
tatatavaya

བར་སྣང་ / ཆགས་གནས། / ཆགས་ཡུལ / འཆར་སྣང་ / འཆར་གཟུགས / ཆིས/ས/ཀྱས / ཐོང/ཁྱིམ / ཐོང/ས / ཐོང/ཐང / ཐོང/ཁྱི / ཏུས/ཡུན / ཀྱུ/ཤས / ལྟ/ཤགས / ཝིད/ཀ/ཏོ/ཀ/ཏོ/ཀ/ཏོ/ / ནམ/ཁ/ / ཁ/ཁ/ / ཁ/ཁ/ / ཁ

ཡར་ཕྱོགས་ཀྱིས། adv

yar chok kyi

নাঞ্চিত

naæñgaiṭa

ཕྱོགས་ལྷ / བལྟང་ལྷ / སྒོལས་ལྷ / ཁ་ཤྱག་ལྷ / ཁར / སྐོར་ལས / ལ་སོགས་པ་བཟུམ / ལྷ / ལྷག་ལྷ་སོགས / ཐོག་ལྷ / ཡར་ཕྱོགས་ཀྱིས / ཡར་ཕྱོགས་སུ / གནས་གཞི་སྟོན་པའི་སྒྲ་དང་འབ ཀ་ལས་བཤད་ཟིན་ཏེ། ཕྱོགས་ཀྱི་ཁ་ཕྱེ་ནས་ཕ

বিসিন্

vaisaina

ཐུ་ཚགས་ཁ / ཕྱོགས་ལྷ / ཕྱོགས་ལྷ / གཡས / ཀླ / ཀྱིས / བཏུང་དེ / ཁ་ཤྱག་ལྷ / ཁ་ཤྱག་ལྷ / ཁར / ཀྱིས / ལྷ / ཉེ་འདབས / ལྷག་ལྷ་སོགས / ཚུན / ཚུན་ཚོད / ཡར་ཕྱོགས་ཀྱིས / ཡར་ཕྱོགས་སུ / ཡིས / ཟུར་ཁ / གནས་གཞི་སྟོན་པའི་སྒྲ་དང་འབ ཀ་ལས་བཤད་ཟིན་ཏེ། ཕྱོགས་ཀྱི

ঢকাঁবা

dakavaā

ཐུ་ཚགས་ཁ / ཕྱོགས་ལྷ / ཕྱོགས་ལྷ / ད་ཐོ་ཚུན་ཚོད / ད་ཚུན / དེ་ལས / བལྟང་ལྷ / གཡས / ཀླ / ཀྱིས / བཏུང་དེ / སྒྲོལས་ལྷ / ཁ་ཤྱག་ལྷ / ཁ་ཤྱག་ལྷ / ཁར / སྐོར་ལས / ཀྱིས / ལ་སོགས་པ་བཟུམ / ལས / ལྷ / ནམ་ལས / ནས / ཉེ་འདབས / ལྷག་ལྷ་སོགས / ཐོག་ལྷ / ཚུན / ཚུན་ཚོད / ཡར་ཕྱོགས་ཀྱིས / ཡར་ཕྱོགས་སུ / ཡིས / ཟུར་ཁ / གནས་གཞི་སྟོན་པའི་སྒྲ་དང་འབ ཀ་ལས་བཤད་ཟིན་ཏེ། ཕྱོགས་ཀ

ইহাত

ihata

ཕྱོགས་ལྷ / བལྟང་ལྷ / སྒྲོལས་ལྷ / ཁ་ཤྱག་ལྷ / ཁར / སྐོར་ལས / ལ་སོགས་པ་བཟུམ / ལྷ / ལྷག་ལྷ་སོགས / ཐོག་ལྷ / ཡར་ཕྱོགས་ཀྱིས / ཡར་ཕྱོགས་སུ / ཡིས / ཟུར་ཁ / གནས་གཞི་སྟོན་པའི་སྒྲ་དང་འབ ཀ་ལས་བཤད་ཟིན་ཏེ། ཕྱོགས་ཀ

অতহাঝর

atahaæra

ཕྱོགས་ལྷ / བལྟང་ལྷ / སྒྲོལས་ལྷ / ཁ་ཤྱག་ལྷ / ཁར / སྐོར་ལས / ལ་སོགས་པ་བཟུམ / ལྷ / ལྷག་ལྷ་སོགས / ཐོག་ལྷ / ཡར་ཕྱོགས་ཀྱིས / ཡར་ཕྱོགས་སུ / གནས་གཞི་སྟོན་པའི་སྒྲ་དང་འབ ཀ་ལས་བཤད་ཟིན་ཏེ། ཕྱོགས་ཀ

অবদি

avadai

ཕྱོགས་ལྷ / ངན་ཚར་ཡོད་པ / བལྟང་ལྷ / སྒྲོལས་ལྷ / ཁ་ཤྱག་ལྷ / ཁར / སྐོར་ལས / ལ་སོགས་པ་བཟུམ / ཚོང་ནི / ལྷ / གཞིད་ཚོང་ནི / གཞིད་མ་ལོག་པར / གཞིད་མ་ལོག་པར / གཞིད་ལས་ནི / གཞིད་དགོས་ནི / / གཞིད་ཚོར་བསྲུག་ནི / གཞིད་ཚོར་ནི / ལྷག་ལྷ་སོགས / ཐོག་ལྷ / ཡར་ཕྱོགས་ཀྱིས / ཡར་ཕྱོགས་སུ / གནས་གཞི་ས

ན་པའི་སྒྲ་དང་འབེལ་བའི་ཚིག་ཕྲད་ལྷ་འཇུག ངོ་ཤར་ན་ ཕྱོགས་སུ

ཡར་ཕྱོགས་སུ adv

yar chok su

অতহাঝর

atahaæra

ཕྱོགས་ལྷ / བལྟང་ལྷ / སྒྲོལས་ལྷ / ཁ་ཤྱག་ལྷ / ཁར / སྐོར་ལས / ལ་སོགས་པ་བཟུམ / ལྷ / ལྷག་ལྷ་སོགས / ཐོག་ལྷ / ཡར་ཕྱོགས་ཀྱིས / ཡར་ཕྱོགས་སུ / གནས་གཞི་སྟོན་པའི་སྒྲ་དང་འབ ཀ་ལས་བཤད་ཟིན་ཏེ། ཕྱོགས་ཀ

অবদি

avadai

ཕྱོགས་ལྷ / ངན་ཚར་ཡོད་པ / བལྟང་ལྷ / སྒྲོལས་ལྷ / ཁ་ཤྱག་ལྷ / ཁར / སྐོར་ལས / ལ་སོགས་པ་བཟུམ / ཚོང་ནི / ལྷ / གཞིད་ཚོང་ནི / གཞིད་མ་ལོག་པར / གཞིད་མ་ལོག་པར / གཞིད་ལས་ནི / གཞིད་དགོས་ནི / / གཞིད་ཚོར་བསྲུག་ནི / གཞིད་ཚོར་ནི / ལྷག་ལྷ་སོགས / ཐོག་ལྷ / ཡར་ཕྱོགས་ཀྱིས / ཡར་ཕྱོགས་སུ / ཡིས / ཟུར་ཁ / གནས་གཞི་ས

ན་པའི་སྒྲ་དང་འབེལ་བའི་ཚིག་ཕྲད་ལྷ་འཇུག ངོ་ཤར་ན་ ཕྱོགས་སུ

ইহাত

ihata

ཕྱོགས་ལྷ / བལྟང་ལྷ / སྒྲོལས་ལྷ / ཁ་ཤྱག་ལྷ / ཁར / སྐོར་ལས / ལ་སོགས་པ་བཟུམ / ལྷ / ལྷག་ལྷ་སོགས / ཐོག་ལྷ / ཡར་ཕྱོགས་ཀྱིས / ཡར་ཕྱོགས་སུ / གནས་གཞི་ས

ན་པའི་ཚིག་ཕྲད་ལྷ་འཇུག ངོ་ཤར་ན་ ཕྱོགས་ལ

নাঞ্চিত

naæñgaiṭa

ཕྱོགས་ལྷ / བལྟང་ལྷ / སྒྲོལས་ལྷ / ཁ་ཤྱག་ལྷ / ཁར / སྐོར་ལས / ལ་སོགས་པ་བཟུམ / ལྷ / ལྷག་ལྷ་སོགས / ཐོག་ལྷ / ཡར་ཕྱོགས་ཀྱིས / ཡར་ཕྱོགས་སུ / གནས་གཞི་ས

ན་པའི་ཚིག་ཕྲད་ལྷ་འཇུག ངོ་ཤར་ན་ ཕྱོགས་ལ

ঢকাঁবা

dakavaā

ཐུ་ཚགས་ཁ / ཕྱོགས་ལྷ / ཕྱོགས་ལྷ / ད་ཐོ་ཚུན་ཚོད / ད་ཚུན / དེ་ལས / བལྟང་ལྷ / གཡས / ཀླ / ཀྱིས / བཏུང་དེ / སྒྲོལས་ལྷ / ཁ་ཤྱག་ལྷ / ཁ་ཤྱག་ལྷ / ཁར / སྐོར་ལས / ཀྱིས / ལ་སོགས་པ་བཟུམ / ལས / ལྷ / ནམ་ལས / ནས / ཉེ་འདབས / ལྷག་ལྷ་སོགས / ཐོག་ལྷ / ཚུན / ཚུན་ཚོད / ཡར་ཕྱོགས་ཀྱིས / ཡར་ཕྱོགས་སུ / ཡིས / ཟུར་ཁ / གནས་གཞི་ས

ན་པའི་ཚིག་ཕྲད་ལྷ་འཇུག ངོ་ཤར་ན་ ཕྱོགས་ལ

বিসিন্

vaisaina

ཐུ་ཚགས་ཁ / ཕྱོགས་ལྷ / ཕྱོགས་ལྷ / གཡས / ཀླ / ཀྱིས / བཏུང་དེ / ཁ་ཤྱག་ལྷ / ཁ་ཤྱག་ལྷ / ཁར / ཀྱིས / ལ / ཉེ་འདབས / ལྷག་ལྷ་སོགས / ཚུན / ཚུན་ཚོད / ཡར་ཕྱོགས་ཀྱིས / ཡར་ཕྱོགས་སུ / ཡིས / ཟུར་ཁ / གནས་གཞི་ས

ན་པའི་ཚིག་ཕྲད་ལྷ་འཇུག ངོ་ཤར་ན་ ཕྱོགས་ལ

ཡར་ཆད། adj

yar mar

সিরসঁ

sairasa

ཀེར་ཀེར / ཡར་མར

ཡར་ལན་ནི verb

yar tu ni

মতু

matau

ཐོད་ཐང་ / ཐོད་ཁ་ལྟར / ཐོད་ཁ་ལྟར་བཏོན་ནི / གཏོང་ཁར་ལྟར་ནི / བསྡུ་ལེན / བསྡུ་གསོག / ཕེན་ཏ་ཀ་ཡ་ནི / ངག་ཁ་ངལ་ཟིན་ནི / སྐོང་ནི / ཉེན་ཀ་ཀ་ཡ་ནི / ལཱཊ་ནི / ཚཱོ་ཚོད་ལངས་ནི / ཡར་ལས་ནི / ཡར་ལེང་ལངས་ནི / ཡར་ལེང་ནི / ཡར་ལན་ནི / བསྡུ་གསོག གསོ་ནི

ཡར་ལས། noun

yar par

পরিণামය

paraiṇaāmaya

གོང་འཕེལ / འཕེལ་འགྱུར / རིམ་འགྱུར / གནས་འཛིན / གནས་བཟོ / ཡར་ཆུས / ཡར་ཐྲེད / ཡར་ལས / བཟོ་བསྒྲན་གོང་འཕེལ

সংবর্ধন

saṁvaradhana

མངན་ཐྲོད / གོང་འཕེལ / ཐོན་ཐྲོད / འཕེལ་འགྱུར / རིམ་འགྱུར / གནས་འཛིན / གནས་བཟོ / ཡར་དབུ / ཡར་ཆུས / ཡར་ཐྲེད / ཡར་ལས / ཡར་འཕེལ / བཟོ་བསྒྲན་གོང་འཕེལ

প্রগতি

paragatai

མངན་ཐྲོད / གོང་འཕེལ / ཐོན་ཐྲོད / གནས་འཛིན / གནས་བཟོ / ཡར་ཆུས / ཡར་ལས / བཟོ་བསྒྲན་གོང་འཕེལ / མངན་ཐྲོད / ཐོན་ཐྲོད / ཡར་དབུ / ཡར་ཆུས / ཡར་འཕེལ

উদ্ধমনয

udadhamanaya

གོང་ཐང་འཕར་ཆ / ཆུང་འབྲུར / ཡར་འཛེག / ཡར་འཕར

বর্ধনয

varadhanaya

གོང་འཕེལ / འཕེལ་འགྱུར / རིམ་འགྱུར / གནས་འཛིན / གནས་བཟོ / ཡར་ཆུས / ཡར་ཐྲེད / ཡར་ལས / ཡར་ལེང་ལངས་ནི / ཡར་ལེང་ནི / ཡར་ལན་ནི / བསྡུ་གསོག གསོ་ནི

ཡར་ལས་ནི verb

yar par ni

সোঁপানযক্ষ

saeāpaānayaka

ཨར་ཕུ་བཀྲ་ནི / འབག་ཏྲིན་ནི / འཛེད་ཆེན / ཤ་ཀ / ཁ་ཤ / ཁ་ཤ / ཁ / ཁ / ཁ

ཡར་རྒྱས། noun

yar gyé

සංවර්ධන

saṁvaradhana

མཏུན་སྒྲོད། / གོང་འཕེལ། / ཐོན་སྒྲོད། / འཕེལ་འགྱུར། / རིམ་འགྱུར། / གསར་འཛོན། / གསར་བཟོ། / ཡར་དཀྱུ། / ཡར་རྒྱས། / ཡར་སྒྲེད། / ཡར་འཕར། / ཡར་འཕེལ། / བཟོ་གསྒྲན་གོང་འཕེལ།

පරගති

paragatai

མཏུན་སྒྲོད། / གོང་འཕེལ། / ཐོན་སྒྲོད། / གསར་འཛོན། / གསར་བཟོ། / ཡར་རྒྱས། / ཡར་འཕར། / བཟོ་གསྒྲན་གོང་འཕེལ། / མཏུན་སྒྲོད། / ཐོན་སྒྲོད། / ཡར་དཀྱུ། / ཡར་རྒྱས། / ཡར་འཕེལ།

වර්ධනය

varadhanaya

གོང་འཕེལ། / འཕེལ་འགྱུར། / རིམ་འགྱུར། / གསར་འཛོན། / གསར་བཟོ། / ཡར་འཛིན་གྱི། / ཡར་རྒྱས། / ཡར་རྒྱས་ནི། / ཡར་སྒྲེད། / ཡར་འཕར། / ཡར་འཕར་ནི། / ཡར་འཕེལ་ནི། / ཡར་སེང་། / ཡར་སེང་རྒྱབ་ནི། / བཟོ་གསྒྲན་གོང་འཕེལ། / ཡར་འཛིན་གྱི་ཡར་འཕེལ།

පරිණාමය

paraiṇaāmaya

གོང་འཕེལ། / འཕེལ་འགྱུར། / རིམ་འགྱུར། / གསར་འཛོན། / གསར་བཟོ། / ཡར་རྒྱས། / ཡར་སྒྲེད། / ཡར་འཕར། / བཟོ་གསྒྲན་གོང་འཕེལ།

විකාශය

vaikaāśaya

གོང་འཕེལ། / འཕེལ་འགྱུར། / རིམ་འགྱུར། / གསར་འཛོན། / གསར་བཟོ། / ཡར་རྒྱས། / ཡར་སྒྲེད། / ཡར་འཕར། / བཟོ་གསྒྲན་གོང་འཕེལ།

ཡར་རྒྱས་ཅན། adj

yar gyé chen

ධනවත්

dhanavata

ལྷན་ཁོར། / རྒྱ་ཆེར་དང་ལྡན་པའི། / འབྱོར་ལྡན། / འབྱོར་པ་ཅན། / ལེགས་པོམ། / ཕུན་གྱམ་ཆོགས་པ། / ཕུན་གྱམ་ཆོགས་པའི། / མཐར་འཁྱོལ་ཅན། / ལྷོན་གཞི་འབྱོར་དང་ལྡན་པའི། / ཡར་རྒྱས་ཅན། / གོང་ཅན། ཡང་ན། ལྷོ་བ་འཕེལ་བའི

ཡར་རྒྱས་ནི། verb

yar gyé ni

වර්ධනය

varadhanaya

གོང་འཕེལ། / འཕེལ་འགྱུར། / རིམ་འགྱུར། / གསར་འཛོན། / གསར་བཟོ། / ཡར་འཛིན་གྱི། / ཡར་རྒྱས། / ཡར་རྒྱས་ནི། / ཡར་སྒྲེད། / ཡར་འཕར། / ཡར་འཕར་ནི། / ཡར་འཕེལ་ནི། / ཡར་སེང་། / ཡར་སེང་རྒྱབ་ནི། / བཟོ་གསྒྲན་གོང་འཕེལ། / ཡར་འཛིན་གྱི་ཡར་འཕེལ།

ཡར་སེང་ནི། verb

yar seng ni

මතු

matau

ཕྱོགས་ཐར། / ཕྱོགས་ཕྱིས། / ཕྱོགས་ཕྱིས་བཏོན་ནི། / གཏོང་/ཡར་སྐལ་ནི། / བསྡུ་ལེན། / བསྡུ་གསོག / ཕྱིན་ཕྱུ་བཏབ་ནི། / དཀའ་ངལ་ཐྱིན་ནི། / ཐོང་ནི། / ཉེན་/ཁ་བཏགས་ནི། / འཛིན་ནི། / འཚོ་ཐུང་འབད་ནི། / ཡར་འཕར་ནི། / ཡར་སེང་འབད་ནི། / ཡར་སེང་ནི། / ཡར་འཛུ་ནི། / བསྡུ་གསོག གསོ་ནི།

ཡར་སེང་འབད་ནི། verb

yar seng bé ni

මතු

matau

ཕྱོགས་ཐར། / ཕྱོགས་ཕྱིས། / ཕྱོགས་ཕྱིས་བཏོན་ནི། / གཏོང/ཡར་སྐལ་ནི། / བསྡུ་ལེན། / བསྡུ་གསོག / ཕྱིན་ཕྱུ་བཏབ་ནི། / དཀའ་ངལ་ཐྱིན་ནི། / ཉེན་/ཁ་བཏགས་ནི། / འཛིན་ནི། / འཚོ་ཐུང་འབད་ནི། / ཡར་འཕར་ནི། / ཡར་སེང་འབད་ནི། / ཡར་སེང་ནི། / ཡར་འཛུ་ནི། / བསྡུ་གསོག གསོ་ནི།

ཡར་སེང་རྒྱབ་ནི། verb

yar seng kyap ni

වර්ධනය

varadhanaya

གོང་འཕེལ། / འཕེལ་འགྱུར། / རིམ་འགྱུར། / གསར་འཛོན། / གསར་བཟོ། / ཡར་འཛིན་གྱི། / ཡར་རྒྱས། / ཡར་རྒྱས་ནི། / ཡར་སྒྲེད། / ཡར་འཕར། / ཡར་འཕར་ནི། / ཡར་འཕེལ་ནི། / ཡར་སེང་། / ཡར་སེང་རྒྱབ་ནི། / བཟོ་གསྒྲན་གོང་འཕེལ། / ཡར་འཛིན་གྱི། / ཡར་འཕེལ་ཁ་ཏགས། / ཡར་ཁ་ཏགས་ནི།

හැඩ

haæḍa

བཅོ་ལྡན་ནི། / ངག་ནི། / ཆུ་སྒྲེད་ཁ་ཏང་ནི། / ངཱཊ་ངལ་བསལ་ནི། / ལེགས་བཅོས་འབད་ནི། / ས་ངམ་ནི། / གསོ་བཅོས་འབད་ནི། / ཡར་ངག་འགྲོ་ནི། / ཡར་ངག་བཟོ་ནི། / ཡར་འཕར་ཁ་ཏང་ནི། / ཡར་སེང་རྒྱབ་ནི།

ཡར་སེང་། noun

yar seng

තරංග

taraṁga

ཤ་ཟླབས། / གཅིག་ཤུལ་གཅིག་བརྒྱུགས། / ཆུའི་ཤ་ཟླབས / ཡར་སེང་

වර්ධනය

varadhanaya

གོང་འཕེལ། / འཕེལ་འགྱུར། / རིམ་འགྱུར། / གསར་འཛོན། / གསར་བཟོ། / ཡར་འཛིན་གྱི། / ཡར་རྒྱས། / ཡར་རྒྱས་ནི། / ཡར་སྒྲེད། / ཡར་འཕར། / ཡར་འཕར་ནི། / ཡར་འཕེལ་ནི། / ཡར་སེང་། / ཡར་སེང་རྒྱབ་ནི། / བཟོ་གསྒྲན་གོང་འཕེལ། / ཡར་འཛིན་གྱི་ཡར་འཕེལ།

ཡར་སྐྱེད། noun

yar kyé

සංවර්ධන

saṁvaradhana

མཏུན་སྒྲོད། / གོང་འཕེལ། / ཐོན་སྒྲོད། / འཕེལ་འགྱུར། / རིམ་འགྱུར། / གསར་འཛོན། / གསར་བཟོ། / ཡར་དཀྱུ། / ཡར་རྒྱས། / ཡར་སྒྲེད། / ཡར་འཕར། / ཡར་འཕེལ། / བཟོ་གསྒྲན་གོང་འཕེལ།

වර්ධනය

varadhanaya

གོང་འཕེལ། / འཕེལ་འགྱུར། / རིམ་འགྱུར། / གསར་འཛོན། / གསར་བཟོ། / ཡར་འཛིན་གྱི། / ཡར་རྒྱས / ཡར་རྒྱས་ནི། / ཡར་སྒྲེད། / ཡར་འཕར། / ཡར་འཕར་ནི། / ཡར་འཕེལ་ནི། / ཡར་སེང་། / ཡར་སེང་རྒྱབ་ནི། / བཟོ་གསྒྲན་གོང་འཕེལ། / ཡར་འཛིན་གྱི།

විකාශය

vaikaāśaya

གོང་འཕེལ། / འཕེལ་འགྱུར། / རིམ་འགྱུར། / གསར་འཛོན། / གསར་བཟོ། / ཡར་རྒྱས། / ཡར་སྒྲེད། / ཡར་འཕར / བཟོ་གསྒྲན་གོང་འཕེལ།

පරිණාමය

paraiṇaāmaya

གོང་འཕེལ། / འཕེལ་འགྱུར། / རིམ་འགྱུར། / གསར་འཛོན། / གསར་བཟོ། / ཡར་རྒྱས། / ཡར་སྒྲེད། / ཡར་འཕར / བཟོ་གསྒྲན་གོང་འཕེལ།

ཡར་སྐྱེད་གཏང་ནི། verb

yar kyé tang ni

මුවහත්

mauvahata

བཏར་ནི། / དྲན་པ་ཐོ་ནི། / དྲན་པ་ཚོ་ནི། / ཐོར་བཏོན་ནི། / ཡར་དྲག་བཟོ་ནི། / ཡར་སྒྲེད་གཏང་ནི།

ཡར་སྐྱོད། noun

yar kyö

නික්මීම

naikamaīma

ཡར་འཛོག / ཡར་ལློང་ / ཡར་འཕར་ནི།

ཡལ་ནི། verb

yel ni

විනාශ

vainaāśa

ལྷུང་ཀ / ཇོག་ལས་ནི། / བཟློག་ཐོར་ནི། / མེད་པ་འགྱོ་ནི། / མེད་པ་གཏང་ནི། / ཉམ་ཆུང་ / ཏེ་ནི། / ཐོར་བའི་ཀ / ཐ་བཟློག་གཏང་ནི། / ཐ་ཁྱོར་ཁ་ཏང་ནི། / དཔྱལ་ཕོངས། / དཔྱལ་ཕོར་འགྱུར་ནི། / ཡལ་ནི། / ཞིག་རལ / ཞིག་ཤུལ / ཐོར་བའི་ཀ ཁྱང་འཕོག ཐ་ཁ

ཡི་གུ་པར་མ noun

yi gu par ma

පෙළ

paeḷa

ཐོབ་ངོས / ཐོབ་ཚན་ཕྱ་ཐུ / གཅས་ཐལ། / གཅས་ཚད / འཕྲོད/ཁམས / འཚོ/ཁམས / ཡི་གུ་པར་མ / ཡིག་ཐིགས / ཡིག་ཕྱུགས / ཚོག་ཡིག ཚོག་ཡིག་ཐོག་ལྟ་བགོང་བགོང།

ཡི་གུ་འདྲི་ནི། verb

yi gu dri ni

ලියන්න

laiyanana

བཟློམ་ནི། / དྲན་པ་བཏོན་ནི། / འདྲི་ནི། / འགྱད་ནི། / ལྟོད་ནི། / བརྗམ་ནི། / ཐོག་ཆུད་ནི། / ཡི་གུ་འདྲི་ནི། / ཞི་ནི

ලිඛිතව

laikhaitava

བཀྲམ་ནི། / ཡི་གུ་འདྲི་ནི

ලිවීම

laivaīma

བཀྲམ་ནི། / ཡི་གུ་འདྲི་ནི

ཡི་གུའི་དོན་མཚམས noun

yi gü dön tsam

ඡේද

chaeda

གླགས་འགེལབས / ཡི་གུའི་དོན་མཚམས / གླགས་འགེལབས / ཡི་གུའི་དོན་མཚམས

ඡේද

chaedaya

གླགས་འགེལབས / ཡི་གུའི་དོན་མཚམས / གླགས་འགེལབས / ཡི་གུའི་དོན་མཚམས

ཡི་རང་། noun

yi rang

අවධානය

avadhaānaya

གཞིག/ལར་འདུ་ནི། / གཞིག/ལར་ཐེངས་ནི། / གཞིག/ལར་ལྷུང་ནི། / ལྷན་ལ/གནད / དྲན་པ/བསོད་ནི། / ངང/ཁ/ / ཁ/ལ/ལ/ / ཁ/ལ/ལ/ / ཁ/ལ/ / ཁ/ལ/ / ཁ/ / ཁ/ / ཁ

ཡིག་བཀོད། noun
yik kö

ලේඛනගත

laekhanagata

བྱ་བ / ཐོག་ཀ / ཡིག་ཆོ / ཡིག་བཀོད

ශිලා

śailaā

ཡིག་ཆོ / ཡིག་བཀོད

ཡིག་གསུམ། noun
yik tré

රබර්

rabara

ཕྱིས / ཡིག་ལྷས / ཡིག་བསྒྲུ

ཡིག་བྲིས་མ། noun
yik drisam

පෙළ

paeḷa

སྒོས་དེབ / སྒོས་ཚན་ཕྲ་ཐུ / གནས་སྒྲུབ / གནས་ཚད / འཚོང་ལས / འཚོ་ལས / ཡི་ཀུ་པར་མ / ཡིག་བྲིས་མ / ཡིག་ཕྱུགས / ཆོག་ཡིག ཆོག་ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་བཀོད་པ

ཡིག་ཚང་དང་འབྲེལ་བའི། adj
yik tsang dang drelwé

නිල

naila

འགན་འཛིན་འགོ་དཔོན / འགན་འཛིན་པ / འགན་ལས་ཅན་ཕྱི་འགོ་དཔོན / འགོ་དཔོན / དམངས་བསྒྲགས་ཀྱི / ཁྲིམ་བསྒྲགས་ཀྱི / ཡིག་ཚང་དང་འབྲེལ་བའི / གཞུང་དོན་གྱི / གཞུང་འབྲེལ་གྱི

නිලධාරී

nailadhaāraī

འགན་འཛིན་འགོ་དཔོན / འགན་འཛིན་པ / འགན་ལས་ཅན་ཕྱི་འགོ་དཔོན / དམངས་བསྒྲགས་ཀྱི / ཁྲིམ་བསྒྲགས་ཀྱི / ཡིག་ཚང་དང་འབྲེལ་བའི / གཞུང་དོན་གྱི / གཞུང་འབྲེལ་གྱི / འགོ་དཔོན

ཡིག་ཚང་ noun
yik tsang

රැකියා

raækaiyaā

སྤྱང་ལྟ / སྤྱང་ལྟ་འབད་བའི / འཐས་ཀྱ / ཐུ་བ / དཀའཁས་སྤྱད་པ་ / ལྟ / ལྟ་འབད་མི / ལྟ་འབད་པ་ / ལྟ་འགན / ལྟ་ཐུ་འཐབ་པ་ / ལྟ་ཁག་ཡོད་པའི་ལྟ / ལྟ་བགོ་མི / ལྟ་གཡོགས / ལྟ་གཡོག / ལས་དོན / ལས་ཁྱབས / ལས་མི / གནད་དོན / གནས་སྟངས / ཆ་འཕྲིན་ཁ་ཤ / བཟོའ་འགྱས་བསྒྲིད་པ་ / ཚོང / ཚོང་འཛིས / ཚོང་ལྟ / ཚོང་ལས / ཡིག་ཚང / གཡོག་ཀུན་ཁ / གཡོག་ནང་བསྟུགས་ཁ / གཡོག་སྒོ་ / གཡོག་བསྟུགས / ལྟ་གཡོག ཐུན་འབད / ལས་ཀ་ཅ་ཤ / ཕ་ཁ / ཕ་ཁ ཕ་ཁ / ཕ་ཁ ཕ་ཁ / ཕ་ཁ

ཡིད་ཆེས་མེད་པ། noun

yi ché medpa

අවිශ්වාසය

avaiśavaāsaya

དོགས་པ / དོགས་པ་བསལ་བ། / ངོམས་པའི་བློ / ཐོ་ངོས། / ཐོ་གཏད་མ་ཚུགས་པ / ཐོ་ཆེ་གཏེས / སོམ་ཉེ / ཞེ་ཚོམ / ཡིད་ཆེས་མེད་པ / ཡིད་གཏེས / དོགས་པ

ཡིད་ཆེས་ཙུགས་པའི། adj

yi ché tsuk pé

විශ්වසනීය

vaiśavasanaīya

ཆ་གནས་ཡོད་པའི / ཐོ་གཏད་རུང་བའི / ཐོ་གཏད་ཙུགས་པའི / ཐོ་གཏད་བཏུབ་པའི / འོས་འབབ་ཡོད་པའི / ཡིད་ཆེས་ཙུགས་པའི / ཡིད་བརྟན་རུང་བའི

ཡིད་བཀུག་པའི། adj

yi kuk pé

සිත්ගන්නාසුලු

saitagananaāsaulau

སེམས་ཤོར་སེ་སེ / སེམས་ཤོར་བའི / སེམས་འཕྲོག་པའི / ཡིད་འཁུག་པའི / ཡིད་འཕྲོག་པའི

ཡིད་བརྟན་རུང་བའི། adj

yi ten rungwé

විශ්වසනීය

vaiśavasanaīya

ཆ་གནས་ཡོད་པའི / ཐོ་གཏད་རུང་བའི / ཐོ་གཏད་ཙུགས་པའི / ཐོ་གཏད་བཏུབ་པའི / འོས་འབབ་ཡོད་པའི / ཡིད་ཆེས་ཙུགས་པའི / ཡིད་བརྟན་རུང་བའི

ཡིད་མོས་མི། verb

yi mö ni

භාරයක්

bhaārayaka

ཚོས་ལུགས / བསོལ་མི / དམ་བཅའ་ཕུལ་མི / དད་པ / འགན་འཁལ་བཀལ་མི / ཁས་བླངས་འབད་མི / ཐོ་གཏད / ཐོ་གཏད་ཚོགས་པ / ཆནས་འཚོར་མི / ངེས་ཤེས / གསང་ཐོ / གསང་གཏམ / ཁ་ཚུད་ཀྱི་བདག་འཛིན / ཡིད་ཆེས / ཡིད་ཆེས་མི / ཡིད་མོས་མི / ཞལས་ཀྱི་ཚོགས་པ

විශ්වාස

vaiśavaāsa

ཡིད་ཆེས་མི / ཡིད་མོས་མི

ཡིད་ཚིམ་བཅུག་མི། verb

yi tsim chuk ni

අහනන

ahanana

འདོད་ཆགས / འདོད་ཆགས་ལོང་མི / འདོད་པ / འདོད་པའི་ངོན / ངོགས་པ / ངོགས་པ་བགོང་མི / འཇུ་མི / འཇི་ཟུར་ཆུབ་མི / ཏི་བ་ངལ་བྱེད་མི / དགག་པ / ངལ་ཆུ་ཆུ་མི / ངགས་བཙོང་། / ངགས་ལ་ཆུ་ཆུ་མི / ངགས་ལ་ཆུ་ཆུ་ཁ / ངགས་ལ་ཆུ་ཆུ་ཁ / ངགས་ལ་ཆུ་ཆུ་ཁ

අවශ්යතාව

avaśayataāva

འདོད་ཆགས / འདོད་ཆགས་པོང་ནི་ / འདོད་པ / འདོད་པའི་ངོན / འཇི་ནི / དགོས་མཁོ / དགོ་ནི / དགོས་འདོད / མཁོ་འདོད / མཁོ་འདོད་བསྟུང་ནི / ཐོག་འདོད་ / མེད་ཁས་མི་ཅིང་ / ངེས་མཁོ / ཉེར་མཁོ / རེ་ཆे / རེ་ཆे་བསྟུང་ནི / རེ་བ / རེ་བའི་ངོན / གསོལ་འདེབས / གསོལ་ལྷན་བཏབ་ནི / ཡིད་སྨོན / ཞུ་ནི / ཞུ་བ / ཞུ་བ་ཕྱིར་ནི

ཡིས

yi

prep

ලබාගත්

labaāgata

སྒོ་བོགས་ཀ / ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད / ད་ལྟན / དེ་ལས / གོས / ཀུ / ཀྱིས / བཙུད་དེ / ཁར / ཀྱིས / ལས / ལུ / ནམ་ལས / ནས / ཉེ་འདབས / ཡིས / ཟུར་ཁ

සිට

saiṭa

སྒོ་བོགས་ཀ / ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད / ད་ལྟན / དེ་ལས / གོས / ཀུ / ཀྱིས / བཙུད་དེ / ཁར / ཀྱིས / ལས / ལུ / ནམ་ལས / ནས / ཉེ་འདབས / བཅིན་ཏེ / ཡིས / ཟུར་ཁ

විසින්

vaisaina

སྒོ་བོགས་ཀ / ཕྱོགས་ལུ / ཕྱོགས་ལུ / གོས / ཀུ / ཀྱིས / བཙུད་དེ / ཁ་ཕྱུག་ལུ / ཁ་ཕྱུག་ལུ / ཁར / ཀྱིས / ལུ / ཉེ་འདབས / ལྷག་ལུ་སོགས / ཚུན / ཚུན་ཚོད / ཡར་ཕྱོགས་ཀྱིས / ཡར་ཕྱོགས་སུ / ཡིས / ཟུར་ཁ / གནས་གཞི་སྟོན་པའི་སྒྲ་དང་འབ ྲེལ་བའི་ཚིག་ཕྲད་ལུ་འཇུག་དགོས་ན་ ཕྱོགས་སུ

මැදින්

maædaina

སྒོ་བོགས་ཀ / গো / ཀུ / ཀྱིས / བཙུད་དེ / ཁར / ཀྱིས / ལུ / ཉེ་འདབས / བཅིན་ཏེ / ཡིས / ཟུར་ཁ

බැහැරවන

baæhaæravana

སྒོ་བོགས་ཀ / ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད / ད་ལྟན / དེ་ལས / গো / ཀུ / ཀྱིས / བཙུད་དེ / ཁར / ཀྱིས / ལས / ལུ / ནམ་ལས / ནས / ཉེ་འདབས / ཡིས / ཟུར་ཁ

දී

daī

སྒོ་བོགས་ཀ / བསྐང་ / ལྷན་ལུ / গো / ཀུ / ཀྱིས / བཙུད་དེ / སྐབས / སྐབས་ལུ / སྐབས་སུ / ཁར / སྐོར་ལས / ཀྱིས / ལ་སོགས་པ་བཟུམ / ལུ / ནང་ / ནང་འཁོད / ནང་འགོད་ལུ / ནང་ལུ / ནང་ན / ནང་ན་ལུ / ངོ་ཐོག་ལུ / ཉེ་འདབས / རིང་ / རིང་ལུ / ཐོག་ལུ / ཡིས / ཟུར་ཁ

ඔසස්සේ

osasae

སྒོ་བོགས་ཀ / গো / ཀུ / ཀྱིས / བཙུད་དེ / ཁར / ཀྱིས / ལུ / ཉེ་འདབས / བཅིན་ཏེ / ཡིས / ཟུར་ཁ

ඉවතට

ivataṭa

སྒོ་བོགས་ཀ / ཕྱི་ཁ་ལུ / ཕྱི་ཁར / ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད / ད་ལྟན / དེ་ལས / গো / ཀུ / ཀྱིས / བཙུད་དེ / ཁར / ཀྱིས / ལས / ལུ / ནམ་ལས / ནས / ཉེ་འདབས / ཡིས / ཟུར་ཁ

ඇතුලට

ætaulaṭa

སྒོ་བོགས་ཀ / བསྐང་ལུ / গো / ཀུ / ཀྱིས / བཙུད་དེ / སྐབས་ལུ / ཁར / སྐོར་ལས / ཀྱིས / ལ་སོགས་པ་བཟུམ / ལུ / ནང་ / ནང་འཁོད / ནང་འགོད་ལུ / ནང་ལུ / ནང་ན / ནང་ན་ལུ / ཉེ་འདབས / ཐོག་ལུ / ཡིས / ཟུར་ཁ

හරහා

harahaā

སྒོ་བོགས་ཀ / গো / ཀུ / ཀྱིས / བཙུད་དེ / ཁར / ཀྱིས / ལུ / ཉེ་འདབས / བཅིན་ཏེ / ཡིས / ཟུར་ཁ

දක්වා

dakavaā

སྒོ་བོགས་ཀ / ཕྱོགས་ལུ / ཕྱོགས་ལུ / ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད / ད་ལྟན / དེ་ལས / བསྐང་ལུ / গো / ཀུ / ཀྱིས / བཙུད་དེ / སྐབས་ལུ / ཁ་ཕྱུག་ལུ / ཁ་ཕྱུག་ལུ / ཁར / སྐོར་ལས / ཀྱིས / ལ་སོགས་པ་བཟུམ / ལས / ལུ / ནམ་ལས / ནས / ཉེ་འདབས / ལྷག་ལུ་སོགས / ཐོག་ལུ / ལུ / ཚུན / ཚུན་ཚོད / ཡར་ཕྱོགས་ཀྱིས / ཡར་ཕྱོགས་སུ / ཡིས / ཟུར་ཁ / གནས་གཞི་སྟོན་པའི་ཚིག་ཕྲད་ལུ་འཇུག་དགོས་ན་ ཕྱོགས་སུ

ཡིད་ཆེས་ནི

yi ché ni

verb

භාරයක්

bhaārayaka

ཆོས་ལུགས / བཅོས་ནི / ངམ་བཅའ་ཕུལ་ནི / ངང་པ / འགན་ལག་བཀལ་ནི / ཁས་བླངས་འབད་ནི / ཐོ་གཏད / ཐོ་གཏད་ནི / ཐོ་གཏད་ཚོགས་པ / མཉའ་འབོར་ནི / ངེས་ཤེས / གསང་ཐོ / གསང་གཏམ / འཚོ་ངན་ལུལ་བདག་འཛིན / ཡིད་ཆེས / ཡིད་ཆེས་ནི / ཡིད་མོས་ནི / ཞབས་ཏོག་ཚོགས་པ

විශ්වාස

vaiśavaāsa

ཡིད་ཆེས་ནི / ཡིད་མོས་ནི

යු.රෑ.නිදම

yu ré niam

noun

යුරේනියම්

yauraenaiyama

ཡུག་པོ

yuk po

noun

රයි

rayai

ཡུང་སར

yung kar

noun

අබ

aba

བད་ཀར་སྒྲོངས / ཤ་བད་ཀཅ ི་ཀླ་ཐར་བཟའ་ནི་གི་ཕ་ཐུས་ལུ་ལེར་པོ་ཅིག / ཡུངས་ཀར / ཤ་བད་ལག་ཅིག་ཁར་བཟའ་ནི་གི་ཕ་ཐུས་ལུ་ལེར་པོ་ཅིག་ བད་ཀར

ඔසු ත්සම

yü tsam

noun

දෙවන

daevana

རྒྱལ་སྒྲོར་ལྷ་འགན / སྐར་ཚ / ཡུང་ཚམ / ཟས་སྒོན

මොහොතකට

maeāhaeātakaṭa

དུས་ཐོག་ལུ / ཡུང་ཚམ / ཡུང་པ་ཐེབས་ཅིག སྐད་ཅིག / ཡུང་པ་ཐེབ་ཅིག ཁྱད་ཆེར་ དུས་སྐབས

යුදපා ඡෙක් දුම් ද්‍රා චික්

yudpa chik dü rang

adv

පාහේ

paāhae

ཏ་ལས / ཕལ་ཆེར / ཡུངས་ཅིག ངེས་པ་ངང

යුදපා ඡෙක් දුම් ද්‍රා චික්

yudpa teng chik dum dra chik

noun

වියවසස්ථාව

vayavasathaāva

ཅ་ཆས / ངོན་ཚན / ངུག་ཐུའི་ཆ་གཅིག / ངུས་ཚོད་འདི་ལར / སྐར་ཆ / སྐར་མ / ངངས / ཆ་ཚན / ཁམས་ཀྱི / ཁོ་ཀ་ཕུར / ཐོ་ཡིག / ངུག་ཐུའི་ཆ་གཅིག གོས་ཚོད / ཡུངས་ཐེབས་ཅིག ངུས་ཀ་ཐ་ཅིག / ཡུངས་ཐེབ་ཅིག ངུས་ཀ་ཐ་ཅིག ངུས་ཚོད་ངེའི་ཐོག་ལུ

යුදපා ඡෙක් දුම් ද්‍රා චික් දූස් ඩෙ ලු

yudpa teng chik dum dra chik dü tsö dé tok lu

noun

වියවසස්ථාව

vayavasathaāva

ཅ་ཆས / ངོན་ཚན / ངུག་ཐུའི་ཆ་གཅིག / ངུས་ཚོད་འདི་ལར / སྐར་ཆ / སྐར་མ / ངངས / ཆ་ཚན / ཁམས་ཀྱི / ཁོ་ཀ་ཕུར / ཐོ་ཡིག / ངུག་ཐུའི་ཆ་གཅིག གོས་ཚོད / ཡུངས་ཐེབ་ཅིག ངུས་ཀ་ཐ་ཅིག / ཡུངས་ཐེབ་ཅིག ངུས་ཀ་ཐ་ཅིག ངུས་ཚོད་ངེའི་ཐོག་ལུ

යුදපා ඡෙක් කේ චික්

yudpa teng chik ké chik

noun

මොහොතකට

maeāhaeātakaṭa

དུས་ཐོག་ལུ / ཡུང་ཚམ / ཡུངས་ཐེབ་ཅིག ཤད་ཅིག / ཡུངས་ཐེབ་ཅིག ཤད་ཅིག ངུས་ཤད

යුදපා ඡෙක් කේ චික් දූස් කප්

yudpa teng chik ké chik dü kap

noun

මොහොතකට

maeāhaeātakaṭa

དུས་ཐོག་ལུ / ཡུང་ཚམ / ཡུངས་ཐེབ་ཅིག ཤད་ཅིག / ཡུངས་ཐེབ་ཅིག ཤད་ཅིག ངུས་ཤད

යුන් ත්‍රේස්

yün né pa

adj

සජීවී

sajaīvaī

གསོན་ཞིན་ཅན / གསོན་པོ / གསོན་པོ / འཚོ་ཐབས / འཚོ་བ / ཡུན་གནས་པ

ජීවන

jaīvana

འབར་བཞིན་པའི / ད་ལྟོ་ཡོད་པའི / ཐོད་ནི / ཟློག་ཕྱུན་ལྡན་པའི / མེ་ཕུ་ཅ / གནས་ནི / གནས་པའི / དངོས་མཚོང་རྒྱང་བཟུགས / ཐོག་ལྡན / ཁ / གསོན་ཞིན་ཅན / གསོན་པའི / གསོན་པོ / གསོན་པོ / འཚོ་ནི / འཚོ་ཐབས / འཚོ་བ / འཚོ་བའི / ཡུན་གནས་པ

යුන් න්‍රේස

yün nar ba

noun

එපික්

epaika

སྒྲུང་གཏམ་ཀྱི / ཆུལ་རབས་དེབ་ཐེར / ཆུལ་རབས་ཟློག་བརྒྱད / དམག་སྒྲུང་ / བཙུགས་བརྗོད་ཟུང་བའི / དཔའ་སྒྲུང་ / དཔའ་བོའི་རྒྱམ་ཐར / ཡུན་བསྡར་བ / ཡུན་བསྡར་བའི

යුන් න්‍රේස

yün nar bé

adj

එපික්

epaika

སྒྲུང་གཏམ་ཀྱི / ཆུལ་རབས་དེབ་ཐེར / ཆུལ་རབས་ཟློག་བརྒྱད་ / དམག་སྒྲུང་ / བཙུགས་བརྗོད་ཟུང་བའི / དཔའ་སྒྲུང་ / དཔའ་བོའི་རྒྱམ་ཐར / ཡུན་བསྡར་བ / ཡུན་བསྡར་བའི

යුන් ත්සෝල්

yün tsöl

noun

ගවේෂණ

gavaeṣaṇa

སྟོང་བཤུར་ནི / རིང་འཚོལ / གསར་འཚོལ / བཤུར་ནི / བཤུ་ཁེལ / འཚོལ་ཐོུང / འཚོལ་ནི / འཚོལ་ཁེལ / འཚོལ་ཁེལ་འབད་ནི / འཚོལ་བ / ཡུན་འཚོལ / ཁེལ་འཛྱུག་འབད་ནི / ཁེལ་འཚོལ་འབད་ནི

සෙවුම්

saevauma

སྟོང་བཤུར་ནི / རིང་འཚོལ / བཤུ་ནི / འཚོལ་ནི / འཚོལ་ཁེལ / འཚོལ་ཁེལ་འབད་ནི / འཚོལ་བ / ཡུན་འཚོལ / ཁེལ་འཛྱུག་འབད་ནི / ཁེལ་འཚོལ་འབད་ནི

සොයන්න

saeāyanana

འཛྱི་ནི / ལེན་ནི / སྟོང་བཤུར་ནི / རིང་འཚོལ / བཤུ་ནི / འཚོལ་ནི / འཚོལ་ཁེལ / འཚོལ་ཁེལ་འབད་ནི / འཚོལ་བ / ཡུན་འཚོལ / ཁེལ་འཛྱུག་འབད་ནི / ཁེལ་འཚོལ་འབད་ནི

යුන් රිංවෙ

yün ringwé

adj

කමම්මැලි

kamamaælai

ཕྱི་ཕྱིས / འཚོས་ཀྱིས / ལྷུད་ངན་ཅན / མཁྱོགས་ངན་ལེངས / ལེ་པོ / ལེ་པོ་ཅན / ཚོ་ཙམ་མི་རི་ཁགས་ཀྱི / ཚོ་ངེ་ཚོ་ངེ / ཕྱི་རིགས་ཕ་ཁ / རིགས་པ་ཕྱི་ཕྱིས / ཡུན་རིང་བའི / ཚོ་ཙམ་མི་རི་ཁགས་ཀྱི ལྷུད་ངན

යුන් ෂෙං

yün seng

noun

අනුකම්පාව

anaukamapaāva

ཐུ་ཚེ་ནི / ཕྱུགས་གཟིགས / ལྷོད་ཏེ / ལྷོད་ཏེ་བསྟུང་ནི / ཤ་ཚ་ཉིང་ཚ / ཐུགས་ཏེ / ཡུན་ཞེང་

දයාව

dayaāva

ཐུ་ཚེ་ནི / ཕྱུགས་གཟིགས / ལྷོད་ཏེ / ལྷོད་ཏེ་བསྟུང་ནི / ཤ་ཚ་ཉིང་ཚ / ཐུགས་ཏེ / ཡུན་ཞེང་

මර්සි

marasai

ཐུ་ཚེ་ནི / ཕྱུགས་གཟིགས / ལྷོད་ཏེ / ལྷོད་ཏེ་བསྟུང་ནི / ཤ་ཚ་ཉིང་ཚ / ཐུགས་ཏེ / ཡུན་ཞེང་

යුල් ජොන්

yül jong

noun

නිමිනය

naimanaya

ལྟང་པ / ལྟང་གཏོང་ / ལྟང་ཆ / ཡུལ་ཚོང་

ཡུལ་སྡེ། noun
yül dé

saṁgamaya

སྒྲི་ཚོགས། / གཅིག་སྡོམ། / གཅིག་འདྲེལ། / གཅིག་ཚོགས། / གཅིག་མཐུད། / ལྷ་རིགས་གཅིག་པའི་མཆོ་བས། / ཆུ་ཚོགས། / མི་ལྷ། / གཉེན་སྡོམ། / ཚན། / ཚོགས་ལྷ། / ཚོང་ལྷ། / ཡུལ་ལྷ།

ཡེ་ཤུ་པའི་འགོ་དཔོན། noun
yé shu pé go pön

amaātaya

བློན་པོ། / ཡེ་ཤུ་པའི་འགོ་དཔོན། / གཞུང་ཚབ་འགེལ་མ

æmatai

བློན་པོ། / ཡེ་ཤུ་པའི་འགོ་དཔོན། / གཞུང་ཚབ་འགེལ་མ

ཡེ་ཤུའི་ཁྲུས་དབང་། noun
yé shü trü wang

bavataīsamaya

ཡེ་ཤུའི་སྡོམ་པ། / ཡེ་ཤུའི་ཁྲུས་དབང་

ཡེ་ཤུའི་གསུང་དེབ། noun
yé shü sung dep

bayaibalaya

ཡེ་ཤུའི་ངོ་རྒྱས། noun
yé shü ngo tak

kaurausa

ཆུ་གྱམ་གྱི་རྒྱས། / ཆུ་ཐྱམ་ཕོག་ནི། / སྨོད་པ་བཏོག་འགྱོ་ནི། / མེན་རྒྱས། / རིགས་བཟློས། / རིགས་བཟློ་ནི། / ཡེ་ཤུའི་ངོ་རྒྱས།

ཡེ་ཤུའི་བླ་ཆེན། noun
yé shü la chen

kaādainala

ཡེ་ཤུའི་བླམ། noun
yé shü lam

paiya

ཙཱ་ཁྲན། / ཙཱ་པ / ཙཱ་པ་དང་ཙཱའི་གི་ཙཱ་པ / མི་ཁྱུད / མི་རབས་གོང་མ / ཕ་ཁྲན། / ཕ་མེས། / སྲོལ་འཛིན། / སྲོལ་བརྒྱུད་མི། / ཡབ / ཡེ་ཤུའི་བླམ

paiyaāṇana

ཙཱ་པ / ཕ་ཁྲན། / སྲོལ་འཛིན། / སྲོལ་བརྒྱུད་མི། / ཡབ / ཡེ་ཤུའི་བླམ

taātatae

ཙཱ་པ / ཕ་ཁྲན། / སྲོལ་འཛིན། / སྲོལ་བརྒྱུད་མི། / ཡབ / ཡེ་ཤུའི་བླམ

radagaurau

ཡེ་ཤུའི་མཁན་པོ། noun
yé shü khen po

pāālakavarauna

ཆོས་དཔོན། / ཆོས་པ / བླམ / ཡེ་ཤུའི་མཁན་པོ

pūjaka

ཆོས་དཔོན། / ཆོས་པ / བླམ / ཡེ་ཤུའི་མཁན་པོ

eṅḍaeraā

ཆོས་དཔོན། / ཆོས་པ / བླམ / ཡེ་ཤུའི་མཁན་པོ

ཡེ་ཤུའི་མཆོད་ཁང་། noun
yé shü chö khang

daeva

ཌེ་ཝ་

daala

ཡེ་ཤུའི་ལྷ་ཁང་། noun
yé shü lha khang

palalaiya

ངན་ལྡན་ཁ / ལྷ་ཁང་ / ཡ་ཐོད / ཡེ་ཤུའི་མཆོད་ཁང་ / ཡེ་ཤུའི་ལྷ་ཁང་

ཡེ་ཤུའི་ཐམ་པ། noun
yé shü dom pa

bavataīsamaya

ཡེ་ཤུའི་སྡོམ་པ / ཡེ་ཤུའི་ཁྲུས་དབང་

ཡེ་ཤུའི་ཨ་རྡེམ། noun
yé shü a nemo

saeāyauraiya

ཨ་ཞེམ / སྨན་གཡོགས་གོང་མ / ནུམ / ཐིང་ཆོ / ཡེ་ཤུའི་ཨ་ནེམ

ཡོ་ག noun
yo ga

yaeāgaā

སྒོམ་སྒྲུབ / ལུས་སྒྲུབ / ཚུ་ཆུང་འཛུལ་འགོར / ཡོ་ག

ཡོངས་གང་ noun
yong gang

sanataṛpataiya

ཉེན་གང་ / ཡོངས་གང་

ཡོངས་གྲགས། adj
yong drak

viśiṣṭa

སྒོམ / ཆཱོག་ཀུ་ཐུར་པ / ཆཱོག་ཀུ་ཐུར་པའི / གཡ་ནན / གོ་ཡངས་དྲགས / ལག་ཆེ་དྲགས / ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི / ཁྱད་འཕགས་ནན / ཐ་ན་མེད་པའི / ལེ་ཤ / ངོ་མཚར་ཆེ་ཏོག་ཏོ / ཕུལ་དུ་ཕྱུང་བའི / ས་གོ་སྒོམ / ཡོངས་གྲགས / བཟང་ལམ་ལམ / གཞི་བཏོད་ནན

uṇausauma

འགྲན་བསྡུར / ཏོད / ཏོད / ཏོད་བཏགས / ཏོད་བཏགས་ནི / ཏོ་ཏོག་ཏོ / ཚེ་མ་ཕ་ཏ / དཀའ་ཏོག་ཏོ / ཚོམ་ད་ནེམ ས་ཚ་ཕྱུག་ཀཏང་ནི་ཀི་ཀན་ས་ཚུལ་གསར་པ / ཐུམས་ནེམས་ནན / ཟུར་ཀྱགས / ཁ་ཚ་ཏུགས / ཚེ / ཀན་ས་ཚུལ་ཚ་ཏོམ / ཕ་ཁ་ཀྱགས / ཚ་ཏོད / ཚ་ཏོད་རན་ཏོག་ཏོ / ཚ་ཕཡ་ཕ / ཚ་ཏོག་ཏོ / ཚ་ཏོམ / ཚ་ཏོམ་བཚོ་ནི / ཚདས / ཚ་བ / བཉེ་ནེམས་ནན / ཆོས་ཀཱི་ངང་ཕ་ས་ཀ ིམས་ལར་འབབ་ཏོག་ཏོ་འབབ་ནི / ཁཕུལ་ཏ་ཀྱགས / ཡོངས་ཀྱགས / ལ་ལག ཀན་ས་ཕ་ཏ / ཚ

ཕ་ཏ་ཧ

paradhaāna

ཐོན / ཕ་ཅིག་ཏུ / ཏུས་ཆོ / ཀལ་ཆེ་ཏོས / ཀལ་ནན / ཀོ་ཀན་ས་ཕ་ཏ / ཆུ་ཆོ / ཆུ་ཁ་ཏ / ལག་ཆེ་ཏ་ཀྱགས / ལེ་ཤ / ར་བཅི་བཅིལ / ཏིང་ཆོ / ཐབས་ལམ / ཐབས་ནེས / མཐོ / མཐོ་ཏ་ཀྱགས / མཐོ་ཚ / ཀཱ་ཡ / ཀཱ་ཡ / ཡོངས་ཀྱགས / ཀན་ཏ

ཏཱ་ཕ་ཡ

taāpaya

འགྲན་བསྡུར / ཏོད / ཏོད / ཏོད་བཏགས / ཏོད་བཏགས་ནི / ཏོ་ཏོག་ཏོ / ཚེ་མ་ཕ་ཏ / དཀའ་ཏོག་ཏོ / ཚོམ་ད་ནེམ ས་ཚ་ཕྱུག་ཀཏང་ནི་ཀི་ཀན་ས་ཚུལ་གསར་པ / ཐུམས་ནེམས་ནན / ཟུར་ཀྱགས / ཁ་ཚ་ཏུགས / ཚ / ཀན་ས་ཚུལ་ཚ་ཏོམ / ཕ་ཁ་ཀྱགས / ཚ་ཏོད / ཚ་ཏོད་རན་ཏོག་ཏོ / ཚ་ཕཡ་ཕ / ཚ་ཏོག་ཏོ / ཚ་ཏོམ / ཚ་ཏོམ་བཚོ་ནི / ཚདས / ཚ་བ / བཉེ་ནེམས་ནན / ཆོས་ཀཱི་ངང་ཕ་ས་ཀ ིམས་ལར་འབབ་ཏོག་ཏོ་འབབ་ནི / ཁཕུལ་ཏ་ཀྱགས / ཡོངས་ཀྱགས / ལ་ལག ཀན་ས་ཕ་ཏ / ཚ

མཧཱ

mahaā

ཐོན / ཆཱོག་ཀུ་ཐུར་པ / ཏུས་ཆོ / ཀལ་ནན / ཀོ་ཀན་ས་ཕ་ཏ / ཆུ་ཆོ / ཆུ་ཁ་ཏ / ལག་ཆེ་ཏ་ཀྱགས / ཁྱད་དུ་འཕགས་ནན / ལེ་ཤ / ར་བཅི་བཅིལ / ཏིང་ཆོ / ཐབས་ལམ / ཐབས་ནེས / མཐོ / མཐོ་ཏ / ཀཱ་ཡ / ཡོངས་ཀྱགས / ཀན་ཏ / ཡ་ཏ / ཡ / ཡ / ཡ

ཡོངས་རྫོགས། *adj*

yong dzok

ས་མ་པཱུ་ར་ཎ

samapaūraṇa

ཆ་མཉམ། / ཆ་ཚང་ / ཆ་ཚང་ / ཆ་ཚང་གི། / ཆ་ཚང་བའི། / འགྱང་འགྱངས། / འདྲན་འདྲན། / རྫོགས་པའི། / གཱ་ར / གཱ་ར / གཱ་ར / ཀུ་ལྷན / ཏྲི་ལོ་ཥ། / ཏྲི་ཥ་ར། / ཤ་ཐོ་ཆ་ཐོངས། / ཁོ་ན། / སྐྱོན་མ་ཞུགས་པ། / མི་གཅིག / མི་རེ་རེ་བཞིན་དུ། / ཮་མ་ར་ཏ། / ཉག་ཆུང་ / ཆཉམ་མཉམ། / ར་ན་ཚམ། / ཐམས་ཅད། / ཐམས་ཅད། / བཏུབ། / ཡོངས་རྫོགས། / ཡོངས་རྫོགས། / ཡོངས་རྫོགས་སྒྲ། / ཡ་ཤ ཆང་རབས

པ་ར་ཀྲི་ཏ

paraipaūraṇa

ཆ་ཚང་ / ཆ་ཚང་བ / སྐྱོན་མེད་འཁྱལ་མེད། / ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ། / ཕ་མཐར་ས་ཐོན་པ། / ཕུལ་ཕྱིན་བཅོ་བྱེ། / ཕུན་གྱམ་ཚོགས་པ། / མཐར་ཕྱིན་པ། / ཡང་དག་པ། / ཡང་དག་བཅོ་བྱེ། / ཡོངས་རྫོགས། / ཡོངས་ལ་རྫོགས་པ། / ཡང་དག ཕུལ་ཕྱིན

ཕཾ་ཀུ

paṁgau

བཅམ་ཚན། / དཔྱ་སྐལ། / ཆ་ནས། / ཕྱམ་ཕྱིམ / ངམ་ངུམ / ཐྲོས་གཱར་ཀྱི་འཁྱལ་ཞིང། / བཙོམ་ལྡན་ཁྱོད་ཀྱི། / ངུ་ཏུམ / ངུ་ཏུ། / བགོ་སྐལ། / ཚགས་ཀྱི། / ཚགས་པཉད། / ཚགས་ཀྱི་ཀུན་ནི། / སྐལ་ཕཤ། / ལུ་སྐལ། / མང་ཞུང་ / མཉམ་ངུབ་འབདཔ་ནི། / ངལ། / ཧང་སྐལ། / ངུབ་ཐྲོད་ནི། / ཥ་ཥར་འཕྱལ་ནི། / ཐོང་ཆུགས། / ཐོངམ / ཐོབ་ཆ / ཐོབ་སྐལ། / འཁྱབ་ཐྲོན་པའི་ཚིག / ཚད། / ཡོངས་རྫོགས / གཞན་ལ་ཐུགས་ནི། / འཁྱབ་ཐྲོན་པའི་ཚིག ཕྱོགས། / ཡན་ལག ཆ་ནས། / ཡན་ལག ཆ་ཕྱན

ས་མ་པཱུ་ར་ཎ

samapaūraṇa

ཆ་མཉམ། / ཆ་ཚང་ / ཆ་ཚང་གི། / ཆ་ཚང་བའི། / འགྱང་འགྱངས། / འདྲན་འདྲན། / རྫོགས་པའི། / གཱ་ར / གཱ་ར / ཀུ་ལྷན / ཏྲི་ལོ་ཥ། / ཏྲི་ཥ་ར། / ཤ་ཐོ་ཆ་ཐོངས། / ཁོ་ན། / སྐྱོན་མ་ཞུགས་པ། / མི་གཅིག / མི་རེ་རེ་བཞིན་དུ། / ཮་མ་ར་ཏ། / ཉག་ཆུང་ / ཆཉམ་མཉམ། / ར་ན་ཚམ། / ཐམས་ཅད། / ཐམས་ཅད། / བཏུབ། / ཡོངས་རྫོགས། / ཡོངས་རྫོགས། / ཡོངས་རྫོགས་སྒྲ། / ཡ་ཤ ཆང་རབས

ས་ཡ་ལཱ་ཡ

saiyalauma

ཆ་མཉམ། / ཆ་ཚང་ / ཆ་ཚང་ / ཆ་ཚང་གི། / འདྲན་འདྲ། / གཱ་ར / གཱ་ར / ཀུ་ལྷན / ཏྲི་ལོ་ཥ། / ཏྲི་ཥ་ར། / ཤ་ཐོ་ཆ་ཐོངས། / ཁོ་ན། / སྐྱོན་མ་ཞུགས་པ། / མི་གཅིག / མི་རེ་རེ་བཞིན་དུ། / ཮་མ་ར་ཏ། / ཉག་ཆུང་ / ཆཉམ་མཉམ། / ར་ན་ཚམ། / ཐམས་ཅད། / ཐམས་ཅད། / བཏུབ། / ཡོངས་རྫོགས། / ཡོངས་རྫོགས། / ཡོངས་རྫོགས་སྒྲ།

ས་ཡ་ལཱ་ཡ

saiyalauma

ཆ་མཉམ། / ཆ་ཚང་ / ཆ་ཚང་ / ཆ་ཚང་གི། / འདྲན་འདྲ། / གཱ་ར / གཱ་ར / ཀུ་ལྷན / ཏྲི་ལོ་ཥ། / ཏྲི་ཥ་ར། / ཤ་ཐོ་ཆ་ཐོངས། / ཁོ་ན། / སྐྱོན་མ་ཞུགས་པ། / མི་གཅིག / མི་རེ་རེ་བཞིན་དུ། / ཮་མ་ར་ཏ། / ཉག་ཆུང་ / ཆཉམ་མཉམ། / ར་ན་ཚམ། / ཐམས་ཅད། / ཐམས་ཅད། / བཏུབ། / ཡོངས་རྫོགས། / ཡོངས་རྫོགས། / ཡོངས་རྫོགས་སྒྲ།

ས་ཡ་ལུ

saiyalau

ཆ་མཉམ། / ཆ་ཚང་ / ཆ་ཚང་ / ཆ་ཚང་གི། / ཆ་ཚང་བའི། / འདྲན་འདྲ། / རྫོགས་པའི། / གཱ་ར / གཱ་ར / ཀུ་ལྷན / ཏྲི་ལོ་ཥ། / ཏྲི་ཥ་ར། / ཤ་ཐོ་ཆ་ཐོངས། / ཁོ་ན། / སྐྱོན་མ་ཞུགས་པ། / མི་གཅིག / མི་རེ་རེ་བཞིན་དུ། / ཮་མ་ར་ཏ། / ཉག་ཆུང་ / ཆཉམ་མཉམ། / ར་ན་ཚམ། / ཐམས་ཅད། / ཐམས་ཅད། / བཏུབ། / ཡོངས་རྫོགས། / ཡོངས་རྫོགས། / ཡོངས་རྫོགས་སྒྲ། / ཡ་ཤ ཆང་རབས

ས་ཡ་ལཱ་ཡ

saiyalauma

ཆ་མཉམ། / ཆ་ཚང་ / ཆ་ཚང་ / ཆ་ཚང་གི། / འདྲན་འདྲ། / གཱ་ར / གཱ་ར / ཀུ་ལྷན / ཏྲི་ལོ་ཥ། / ཏྲི་ཥ་ར། / ཤ་ཐོ་ཆ་ཐོངས། / ཁོ་ན། / སྐྱོན་མ་ཞུགས་པ། / མི་གཅིག / མི་རེ་རེ་བཞིན་དུ། / ཮་མ་ར་ཏ། / ཉག་ཆུང་ / ཆཉམ་མཉམ། / ར་ན་ཚམ། / ཐམས་ཅད། / ཐམས་ཅད། / བཏུབ། / ཡོངས་རྫོགས། / ཡོངས་རྫོགས། / ཡོངས་རྫོགས་སྒྲ། / ཡ་ཤ ཆང་རབས

ས་ཡ་ལུ

saiyalau

ཆ་མཉམ། / ཆ་ཚང་ / ཆ་ཚང་ / ཆ་ཚང་གི། / ཆ་ཚང་བའི། / འདྲན་འདྲ། / རྫོགས་པའི། / གཱ་ར / གཱ་ར / ཀུ་ལྷན / ཏྲི་ལོ་ཥ། / ཏྲི་ཥ་ར། / ཤ་ཐོ་ཆ་ཐོངས། / ཁོ་ན། / སྐྱོན་མ་ཞུགས་པ། / མི་གཅིག / མི་རེ་རེ་བཞིན་དུ། / ཮་མ་ར་ཏ། / ཉག་ཆུང་ / ཆཉམ་མཉམ། / ར་ན་ཚམ། / ཐམས་ཅད། / ཐམས་ཅད། / བཏུབ། / ཡོངས་རྫོགས། / ཡོངས་རྫོགས། / ཡོངས་རྫོགས་སྒྲ། / ཡ་ཤ ཆང་རབས

ས་ཡ་ལཱ་ཡ

saiyalauma

ཆ་མཉམ། / ཆ་ཚང་ / ཆ་ཚང་ / ཆ་ཚང་གི། / ཆ་ཚང་བའི། / འདྲན་འདྲ། / གཱ་ར / གཱ་ར / ཀུ་ལྷན / ཏྲི་ལོ་ཥ། / ཏྲི་ཥ་ར། / ཤ་ཐོ་ཆ་ཐོངས། / ཁོ་ན། / སྐྱོན་མ་ཞུགས་པ། / མི་གཅིག / མི་རེ་རེ་བཞིན་དུ། / ཮་མ་ར་ཏ། / ཉག་ཆུང་ / ཆཉམ་མཉམ། / ར་ན་ཚམ། / ཐམས་ཅད། / ཐམས་ཅད། / བཏུབ། / ཡོངས་རྫོགས། / ཡོངས་རྫོགས། / ཡོངས་རྫོགས་སྒྲ། / ཡ་ཤ ཆང་རབས

ས་ཡ་ལུ

saiyalau

ཆ་མཉམ། / ཆ་ཚང་ / ཆ་ཚང་ / ཆ་ཚང་གི། / ཆ་ཚང་བའི། / འདྲན་འདྲ། / རྫོགས་པའི། / གཱ་ར / གཱ་ར / ཀུ་ལྷན / ཏྲི་ལོ་ཥ། / ཏྲི་ཥ་ར། / ཤ་ཐོ་ཆ་ཐོངས། / ཁོ་ན། / སྐྱོན་མ་ཞུགས་པ། / མི་གཅིག / མི་རེ་རེ་བཞིན་དུ། / ཮་མ་ར་ཏ། / ཉག་ཆུང་ / ཆཉམ་མཉམ། / ར་ན་ཚམ། / ཐམས་ཅད། / ཐམས་ཅད། / བཏུབ། / ཡོངས་རྫོགས། / ཡོངས་རྫོགས། / ཡོངས་རྫོགས་སྒྲ། / ཡ་ཤ ཆང་རབས

ཌ་ནཱ་ཝཱི་མ

daænavaīma

བཅམ་ཚན། / དཔྱ་སྐལ། / ཆ་ནས། / ཕྱམ་ཕྱིམ / ངམ་ངུམ / ཐྲོས་གཱར་ཀྱི་འཁྱལ་ཞིང། / བཙོམ་ལྡན་ཁྱོད་ཀྱི། / ངུ་ཏུམ / ངུ་ཏུ། / བགོ་སྐལ། / ཚགས་ཀྱི། / ཚགས་པཉད། / ཚགས་ཀྱི་ཀུན་ནི། / ཕལ་ཕ། / ལུ་ཕ། / ཧང་ཕ། / ཥ་ཥ། / ཥ་ཥ། / ཤ་ཐོ་ཆ / ཐོ་ཆ / ཐ་ཆ / ཐ / ཐ / ཐ

ཡོད་ཆ *noun*

yö cha

අන්තර්ගත

anataragata

ཕན་ཆ / བཤོད་རྟོག / ནང་རྟོག / ནང་ཕྱག / ཡོད་ཆ

ཡོད་ཐོ *noun*

yö to

පැවතීම

paævataīma

བཏ་བཏིང / ངོ་འཛིམས / ངོ་འཛིར / ཡོད་ཐོ / ཞལས་བཅར

ཡོད་དཔང *noun*

yö pang

සාක්ෂි

saākaṣai

བར་མེ / བདེན་ཁུངས / བདེན་རྟགས / ཐུགས་ཕྱིད / འཛོམས་དཔང / འཛོམས་དཔང་འབདཔ་ཨི / ཐུན་མཚམས / གཞན་དཔང / གཞན་དཔང་འབདཔ་ཨི / དཔང་ཡོ / དཔང་བཞག་འབདཔ་ཨི / ར་ཁུངས / རྟགས / ཡོད་དཔང / ཁྱོད་དགེ་ཐུབ་ཅིའི་འང་ཕྱ་ཏ / ཞིན་འདུ / ཞིན་དགེ

සාක්ෂිකාරිය

saākaṣaikaāraiya

བར་མེ / བདེན་ཁུངས / བདེན་རྟགས / ཐུགས་ཕྱིད / འཛོམས་དཔང / འཛོམས་དཔང་འབདཔ་ཨི / ཐུན་མཚམས / གཞན་དཔང / གཞན་དཔང་འབདཔ་ཨི / དཔང་ཡོ / དཔང་བཞག་འབདཔ་ཨི / རྟགས / ཡོད་དཔང

ཡོད་ན་མེད་ན *noun*

yö na mé na

ණය

ṇaya

ཁ་ལོན / ཁ་ལོན་གྱིས་མཁ་ལྷུབ / ཏྲིན / ཐྲོང་འཕྲུས / བསྒྲེ་ཨི / ཐྲེན་འགྱལ / ཐྲེན་འགྱལ་ཕྱི་ནི / ཐྲེན་འགྱལ་གཅིན་ནི / མེང་ / མེང་གཏམ / བཅུ་བར་ཕྱི་ནི / བཅུ་ནི / ལོང་ཐྲེས / ཐོབ་ལམ / བཀྲིན / གསོ་ཡོ / ཡོད་ན་མེད་ན

ཡོད་པ *adj*

yö pa

ඒකාන්ත

ēkaānata

ངེས་གཏན་གྱི / ཐད་རེ་བ་རེ / ཡོད་ཐྲོག་ / ཡོད་པ

ධනාත්මක

dhanaātamaka

ངེས་གཏན་གྱི / ཐད་རེ་བ་རེ / ཡོད་ཐྲོག་ / ཡོད་པ

පැවැත්ම

paævaætama

འགྲོ་བ / ཉིང་ལམ / གནས་པ / ཕྱིད་པ / གསོན་གནས / འཚོ་གནས / ཡོད་པ

ཡོད་པའི *adj*

yö pé

නොපවතින

naeāpavataina

གནས་པའི / གནས་བཞིན་ཡོད་པའི / དངོས་གྱ་ཡོད་པའི / ཡོད་པའི / གཞི་གྲུབ་པའི

ཡོད་ཐྲོག་ *adj*

yö chok

ඒකාන්ත

ēkaānata

ངེས་གཏན་གྱི / ཐད་རེ་བ་རེ / ཡོད་ཐྲོག་ / ཡོད་པ

ධනාත්මක

dhanaātamaka

ངེས་གཏན་གྱི / ཐད་རེ་བ་རེ / ཡོད་ཐྲོག་ / ཡོད་པ

ཡོད་བཞིན་པ *noun*

yö zhin pa

මුදලි

maudala

ཕྱེད་ཀྱས / ཐུ་ཕོར / མ་ཏཎྜ་ཕྱིན་ནི / གནས་བཞིན་པ / ཏཎྜ / ཧོ་ཏ / ཏཎ / ཏ་ཀ / ཏ་ཀ / ཕ་ཏ / ཕ / ཕ / ཕ

ར་བཟི་བཟིལ། *adj*

ra zi ziwa

ཕ་རཌཱ་ན

paradhaāna

སྒྲོམ / ཕྲ་མིག་ཏུ / དུས་ཚོད / གསལ་ཆེ་བོས / གསལ་ནན / གོ་གནས་ཆུ་ཏུ / ཆུ་ཆེ་རྒྱས / ཆུ་ཁྱོན / ཁག་ཆེ་དྲགས / ལེ་ཤ / ར་བཟི་བཟིལ། རིང་ཚེ / ཐབས་ལམ / ཐབས་ཤེས / མཐོ / མཐོ་དྲགས / མཐོ་ཚད / མཐོ་བ / གསོ་བོ / ཡོངས་གྱུགས / གཞུང་

ཨ་ཏཱ

itaā

སྒྲོམ / གཅིག་རང་ / འདི་ལོ་ན་རང་ / འདི་རང་ / དུག་ཕོས / དུས་ཚོད / གོ་གནས་ཆུ་ཏུ / ཅ་ཙང་གིས / ཁྱུད་ཚོགས་ཀྱི་འཕྲན་བསྡུར་སྟོན་པའི་ཚིགས་ཀྱིས་ཐོ་ལག་བསྡུར / ལེ་ཤ་ཁྱིས་ར་ས / གནམ་མེད་ས་ཁམས / ཕལ་ཆེར / ར་བཟི་བཟིལ། རབ་ཏུ / ཁྱེན་ཏུ / ཁྱེན་ཏུ་ནས / ཆུ་ཏུ / མཐོ / མཐོ་དྲགས / མཐོ་ཚད / མཐོ་བ / དཔེར་ན། མཐོ་ཕོས

ཨ་ས་ས

usasa

སྒྲོམ / དུས་ཚོད / གོ་གནས་ཆུ་ཏུ / ར་བཟི་བཟིལ། / མཐོ / མཐོ་དྲགས / མཐོ་ཚད / མཐོ་བ

མ་ཧཱ

mahaā

སྒྲོམ / མཆོག་ཏུ་ཁྱར་པ / དུས་ཚོད / གསལ་ནན / གོ་གནས་ཆུ་ཏུ / ཆུ་ཆེ་དྲགས / ཆུ་ཁྱོན / ཁག་ཆེ་དྲགས / ལྷུང་འཕགས་ནན / ལེ་ཤ / ར་བཟི་བཟིལ། རིང་ཚེ / མཐོ / མཐོ་དྲགས / མཐོ་ཚད / མཐོ་བ / ཡོངས་གྱུགས / བཟང་ལམ་ལམ / གཟི་བརྗིད་ནན

ར་སྒྲོད་ནི། *verb*

ra trö ni

ཨཔ་པཱུ

opapau

བདེན་ཁྲོལ་བསྒྲལ་ནི / ར་སྒྲོད་ནི

རགས་རོ། *noun*

rak ro

ཟུན་ཨྦུན

saunabauna

ཆགས་ཐུན / ཆགས་རོ / རགས་རོ / དཀྱུམས་རོ / འཚོག་རོ / ཞིག་རལ / ཆགས་རོ

རགས་ཙམ་གྱི། *adj*

rak tsam gyi

ནཱ་ཨ་ཁཱ་ཨ་ཡུ

ཕྱི་ལའི / ཕྱི་ཕྱར་ཙམ་གྱི / ཕྱི་ཙམ་གྱི / ཕེན་མ་བཟུམ / ཐོ་ཚུང / རགས་ཙམ་གྱི / གཏིང་མེད

རགས་རྩེས། *noun*

rak tsi

ཨ་ཁ་ཡཱི་མ

ægayaīma

གནས་ཐེས / ཐོན་ཐེས / རགས་ཐེས / བརྒྱ་ཞིས / ཐེས་བཅུན / ཚོད་ཐེས / དཔྱི་ཞིས / ཚོད་དཔག ཕོག་ཚོད

ཨ་ཙ་ཏ་མཻ་ནཏུ

æsatamaenatau

གྲངས་ལུ་བརྗེ་ནི / གནས་ཐེས / གནས་ཐེས་བཅུན་ནི / ཐོན་ཐེས / ཐོན་ཐེས་བཅུན་ནི / ཕག་ཚོད་ཐེས / རགས་ཐེས / རགས་ཐེས་བཅུན་ནི / བརྒྱ་ཞིས / བརྒྱ་ཞིས་བཅུན / ཚོད་ཐེས / དཔྱི་ཞིས / དཔྱི་ཞིས་བཅད་ནི / ཚོད་དཔག ཕོག་ཚོད

རགས་རྩེས་བཅུན་ནི། *verb*

rak tsi tön ni

ཨ་ཙ་ཏ་མཻ་ནཏུ

æsatamaenatau

གྲངས་ལུ་བརྗེ་ནི / གནས་ཐེས / གནས་ཐེས་བཅུན་ནི / ཐོན་ཐེས / ཐོན་ཐེས་བཅུན་ནི / ཕག་ཚོད་ཐེས / རགས་ཐེས / རགས་ཐེས་བཅུན་ནི / བརྒྱ་ཞིས / བརྒྱ་ཞིས་བཅད་ནི / ཚོད་ཐེས / དཔྱི་ཞིས / དཔྱི་ཞིས་བཅད་ནི / ཚོད་དཔག ཕོག་ཚོད

རང་གཤིས། *noun*

rang shi

ནཻ་ཀ་ར་ས

naecarasa

ཐུན་ལམ / ཚོས་ཉིད / ཆུ་གཤིས / ཁྱུ་ཁམས / ཕྱེ་གཅམ / གནས་ས་ཐུན / རང་ཐྲུང / རང་གཤིས / རང་བཞིན་གནས་ས་ཐུན / རིགས / གཤིས་ཆུང / གཤིས་ལྡན་ལ / ལཱུས་ཐེད་པ / དཔྱི་ཀ / ཡིག་འབྲུ

ཕ་ར་བ་ཎ་ཏཱ་ཝ

paravaṇataāva

འཕྲོས / ཁ་ཐྱོགས / ལམ་ལྱགས / རང་གཤིས / རང་བཞིན / སྒོལ

ཕ་ར་ཝ་ན་ཏཱ་ཝ

paravanataāvaya

འཕྲོས / ཁ་ཐྱོགས / ལམ་ལྱགས / རང་གཤིས / རང་བཞིན / སྒོལ

ཚ་རི་ཏ

caraita

ཐུན་ལམ / ཚོས་ཉིད / བཅ་མཚན / ཆུ་གཤིས / ཁྱུ་ཁམས / ཕྱེ་གཅམ / ནད་ཤུགས / གནས་ས་ཐུན / ངན་ཤུགས / རང་ཐྲུང / རང་གཤིས / རང་བཞིན་གནས་ས་ཐུན / རིགས / གཤིས་ཆུང / གཤིས་ལྡན་ལ / མཚན་ཤུགས / ཤུགས / ལཱུས་ཐེད་པ / མཚན་ཤུགས / ངན་ཤུགས / ངན་ཐུན / ངན་ལ / ཡིག་འབྲུ

ས་ཝ་བྷཱ་ཝ་ཡ

savabhaāvaya

ཐུན་ལམ / ཚོས་ཉིད / ཐུགས / ཆུ་གཤིས / ཁྱུ་ཚོས / ཁྱུ་ནམ / ཕྱེ་གཅམ / གནས་ས་ཐུན / རང་ཐྲུང / རང་གཤིས / རང་བཞིན་གནས་ས་ཐུན / རིགས / གཤིས་ཆུང / གཤིས་ལྡན / ཤུགས / ལཱུས་ཐེད་པ / ཚན / ངན་ཤུགས / ངན་ཐུན / ངན་ལ / ཡིག་འབྲུ / པར་ཡིག ཡི་ཀུ / ངན་ཁ་ནམ

ས་ཾཀཻ་ཏ་ཡ

saṁkaetaya

ཐུན་ལམ / བཅ་མཚན / ཁྱུ་ཚོས / ཕྱེ་ཀ་ཏ / ནད་ཤུགས / ངན་ཤུགས / ངན་ལ / ཡིག་ཀ / ངན་ཤུགས / ཤུགས / ལཱུས་ཐེད་པ / མཚན་ཤུགས / ཡིག་ཀ

རང་ཀ། *adj*

ི་ས་རང་བསྒྱུར་མ་ཚུགས་པའི

rang gi rang kyap ma tsuk pé

ཏ་ཏ་ཏ

taṭaṭa

ཐུ་གསང་མེད་པའི / བདེན་པ་ཟང་མ་ཚུགས་པའི / ཐུན་ནོ / ཐུགས་དང་ཟླ་བའི / རང་ཀོ་ར་ང་བསྒྱུར་མ་ཚུགས་པའི / ཤུགས་མེད་ལ / གཟུགས་ཀུ་ཀོ་ལ་མེད

པ་ཡ་ཝ་ཡ

paiyavai

ཐུ་གསང་མེད་པའི / བདེན་པ་ཟང་མ་ཚུགས་པའི / ཐུན་ནོ / ཐུགས་དང་ཟླ་བའི / རང་ཀོ་ར་ང་བསྒྱུར་མ་ཚུགས་པའི / ཤུགས་མེད་ལ / གཟུགས་ཀུ་ཀོ་ལ་མེད

རང་ཉིད་ཀྱི། *adj*

rang nyi kyi

ཨ་ཎ་ཌ་ལ་ཡ

maāṇaḍalaika

ཐེར་ངོན་ཀྱི / འཁར་ཤ / ཐོན་ཀ་ཁོང་ཀྱི / ལས་ཀཡོག་ / ར་ངོན་ཀྱི / ར་ཉིད་ཀྱི / དཔྱ་ཀ་ལ

པཻ་ཏ་ལ་ཡ

paeḍagalaika

ཐེར་ངོན་ཀྱི / འཁར་ཤ / ཐོན་ཀ་ཁོང་ཀྱི / ལས་ཀཡོག་ / མ་འདུ་ཤ / མི་ངོ / ར་ངོན་ཀྱི / ར་ཉིད་ཀྱི / ར་ས / ས་ས / དཔྱ་ཀ་ལ

རང་དབང་ཅན། *adj*

rang wang chen

ས་ཝཻ་ར

savaairaī

ཆུལ་ཆོ / ཆུལ་ཕོ / རང་དབང་ཅན / དབང་ཚད་ཆེ་ཕོས

རང་དབང་ *noun*

rang wang

ས་ཐཱ་ན

sathaānaya

འབབ་ཆུགས / བར་ཐུང / ཆགས་གནས / ཆགས་ཡུལ / ཐོང་ཁྱིམ / ཐོང་ས / ཐོང་ཐང / ཐོང་ཐུགས / ཐོང་ཁྲི / དུས་ཡུན / ཆུང་བསྒྲགས་འཕྲལ་ཁང / ཁང་མིག / ལྷ་འཕགས / ལས་གཡོག ཆེ་ས / ངན་ཤུགས / ཐུང / ནམ་ལམ / ནམ་ལ / ནམ་ཁ / ནམ་ཁ / ནམ་ཁ

རང་དོན་གྱི། adj
rang dön gyi

පෞද්ගලික
paeḷdagalaika

སྒེར་དོན་གྱི། / འཁར་ལམ། / སྐྱོན་བརྗོད་ཀྱི། / ལས་གཡོགས། / མ་འདྲཔ། / མི་ངོ་ / རང་དོན་གྱི། / རང་ཉིད་ཀྱི། / རང་སོ། / སོ་སོ། / དབྱུག་པ།

මාණ්ඩලික
maāṇaḍalaika

སྒེར་དོན་གྱི། / འཁར་ལམ། / སྐྱོན་བརྗོད་ཀྱི། / ལས་གཡོགས། / རང་དོན་གྱི། / རང་ཉིད་ཀྱི། / དབྱུག་པ།

རང་བཙན། noun
rang tsen

නිදහස
naidahasa

དཀ་དབང་ / རང་བཙན། / རང་དབང་

නිදහසේ
naidahasa

དཀ་དབང་ / སྐྱོར་ནི། / བཀག་ཆ་མེད། / རང་བཙན། / རང་དབང་ / ཐར་ཐོག / ཐར་ནི།

རང་བཞིན། adj
rang zhin

අමු
amau

ཁམས་བོཀ་སི་སི། / ཕལ། / ཕལ་ཆ / རང་བཞིན། / ལྷོགས་ལོ་ཙན།

පරවණතාව
paravaṇataāva

འཕྲོས། / ཁ་ཕྱོགས། / ལམ་ལྟགས། / རང་གཤིས། / རང་བཞིན། / སྒོལ

පරවනතාව
paravanataāvaya

འཕྲོས། / ཁ་ཕྱོགས། / ལམ་ལྟགས། / རང་གཤིས། / རང་བཞིན། / སྒོལ

རང་བཞིན་གཏན་སྡུར། noun
rang zhin né tang

චරිත
caraita

སྤྱོད་ལམ / ཚོས་ཉིད / བཤད་མཚན / རྒྱ་གཤིས / ཁྱད་ཚོས / མིང་གཏམ / ནད་ཤུགས / གནས་སྡུར། / ངན་ཤུགས / རང་ཐུང / རང་གཤིས / རང་བཞིན་གནས་སྡུར / རིགས / གཤིས་རྒྱུ / གཤིས་ལྟགས / ཤུགས / འཁྱབ་ཐེང་པ / མཚན་ཤུགས / དཔྱ་ཚ / ཡིག་འཕྲུ

නෝචර්ස්
naecarasa

སྤྱོད་ལམ / ཚོས་ཉིད / རྒྱ་གཤིས / ཁྱད་ཚོས / མིང་གཏམ / ནད་ཤུགས / རང་ཐུང / རང་གཤིས / རང་བཞིན་གནས་སྡུར། / རིགས / གཤིས་རྒྱུ / གཤིས་ལྟགས / འཁྱབ་ཐེང་པ / དཔྱ་ཚ / ཡིག་འཕྲུ

තත්ත්වය
tatatavaya

བར་སྣང / ཆགས་གནས / ཆགས་ཡུལ / འཚར་སྣང / འཚར་གཟུགས / ཆིལས་ཀུལ / ཐོང་ཁྱིམ / ཐོང་ས / ཐོང་ཐང / ཐོང་ཁྱགས / ཐོང་ཁྱི / དུས་ཡུན / རྒྱལ་ཁབ / ལྟ་འཁན / ཐོག་རིགས་གནས་སྡུར། / ནམ་མཁའ / སྣང་བ / གནས / གནད་དོན / གནས་སྡུར། / གནས་ཚད / མངའ་སྡེ / ཉེ་འཁོར / རང་དབང / རང་བཞིན་གནས་སྡུར། / རང་བཞིན་མཐའ་སྐོར་གནས་སྡུར། / ས་ཕྱོགས / ས་གོ / ས་ཁོངས / ས་གནས / ས་ཐོང / མཐའ་སྐོར / འཛིན་ཁྱགས / འཆོ་ཁྱགས / འཆོལ་ཐོབ་པ / ཡངས་པ / ཡངས་པའི་ཚོར་བ / གཞུ

වායුගෝලයේ
vaāyaugaeālayae

བར་སྣང་ལམས / རླུང་ལམས / གནས་ལམས / ཐོག་དེགས་རིགས་སྡུར། / གནས་སྡུར། / ཉེ་འཁོར / རང་བཞིན་གནས་སྡུར། / རང་བཞིན་མཐའ་སྐོར་གནས་སྡུར། / མཐའ་སྐོར

පරිසරය
paraisaraya

ཐོག་རིགས་གནས་སྡུར། / གནས་སྡུར། / ཉེ་འཁོར / རང་བཞིན་གནས་སྡུར། / རང་བཞིན་མཐའ་སྐོར་གནས་སྡུར། / མཐའ་སྐོར

ස්වභාවය
savabhaāvaya

སྤྱོད་ལམ / ཚོས་ཉིད / ཡུལ / རྒྱ་གཤིས / ཁྱད་ཚོས / ཁྱད་རྣམ / མིང་གཏམ / གནས་སྡུར། / རང་ཐུང / རང་གཤིས / རང་བཞིན་གནས་སྡུར། / རིགས / གཤིས་སྤྱོད / གཤིས་རྒྱུ / གཤིས་ལྟགས / འཁྱབ་ཐེང་པ / ཚན / དཔྱ་ཐེ / དཔྱ་ཁག / དཔྱ་ཀ / ཡིག་འཕྲུ / ཁར་ཡིག ཡི་ཀུ / དཔྱ་ཁག དཔྱ་རྣམ

རང་ཐིན། adj
rang zhin gyi

සහජ
sahaja

རྒྱས་སྐྱོར་བས་ཀྱི / ཉན་རྒྱས་ཀྱི / རང་བཞིན་ཀྱི

ස්වාභාවික
savabhaāvaika

ཡར་ཏགས་ཏ་ལྟས་ཀྱི / བཅོས་མེད་ཀྱི / རྒྱས་ལྟང་གི / མ་བཅོས་པའི / རང་བཞིན་ཀྱི / རིགས་རྒྱུ་ཀྱི / ཤ་ཅུས་གཅིག་པའི / གཤིས་ལྟགས་ཀྱི

සාමාන්ය
saāmaānaya

ཡར་ཏགས་གི / ཡར་ཏགས་ཏ་ལྟས་ཀྱི / ཐྱི་རར་བཏང་ / ཐྱི་རར་བཏང་གི / རྒྱུ་གཤིས / ཐྱི་གཤིས / འཕྲོ་ལྟགས / ངོ་ལྟ་ཀྱི / ཏཱན་ཏྲ་ཀྱི / ཕལ་ཆེ / ལྟགས་ཀྱི / ཤན་ཏོ་ཁོ / གཞུང་ཆུང་གི

සුපුරුදු
saupauraudau

ཡར་ཏགས་གི / ཡར་ཏགས་ཏ་ལྟས་ཀྱི / ཐྱི་མཐུན་ཀྱི / ཐྱི་རར་བཏང་ / ཐྱི་རར་བཏང་གི / ཐོ་ལྟགས་གཉིས་ཀྱི / ཐྱི་ཁྱགས་ཀྱི / འཕྲོ་ལྟགས / ངོ་ལྟ་ཀྱི / ཏཱན་ཏྲ་ཀྱི / ཁྱད་ཆེ་བའི / ངང་ཁྱགས་མའི / ལྟགས་ཁོལ / ལྟགས་ཁོལ་ཅན / ལྟན་ལྟགས / ལྟན་ལྟགས་ཐོ་ར་ཅན / ཕན་ཡོན / ཕན་ཡོན་ཅན / ཕན་ཡོན་ཅན / ལྟ་ཁ / ལྟ་ཁ / ལ་ལ / ལ་ལ / ཁ / ཁ / ཁ

རང་སོ། noun

rang so

ཕྱུད་ཎ།

paudagala

མ་འདུས། / མི་ཏོ། / རང་སོ། / སོ་སོ

ཕྱུད་ཎ་ལི་ཀ

paudagalaika

ཐེ་རིག / མ་འདུས། / མི་ཏོ། / རང་གི / རང་སོ / གསང་བའི / སོ་སོ

པཻ་ཏ་ལི་ཀ

paeḷdagalaika

ཐེ་རིན་ཏི / ལལར་ཆ / ཐུ་ཆ་བཏོང་ཏི / ལས་གཡོགས / མ་འདུས། / མི་ཏོ། / རང་རིན་ཏི / རང་ཉིད་ཏི / རང་སོ / སོ་སོ / དབྱིག་པ

རང་སྐལ། noun

rang kel

པཾ་ཎ

paṁgau

བཅ་ཚན / དཔྱ་སྐལ / ཆ་ཤས / ཕྱམ་ཕྱིམ / དམ་དུམ / ཐོས་གར་ཀྱི་འཁྱབ་ཚད / བཙོམ་ལྡེ་ཐུང་ནི / ཏ་དུམ / དུམ་ཤ / བགོ་སྐལ / བགོ་ནི / བགོ་བཤད / བགོ་བཤད་རྒྱབ་ནི / སྐལ་ཆ / ལུ་སྐལ / ཆང་ཁྱང་ / མཉམ་ཏུབ་འབདད་ནི / དཔེ / རང་སྐལ / ཏུབ་ཐུང་ནི / སོ་སོར་འཕྱལ་ནི / ཐོང་ཚུགས / ཐོབ་ཆ / ཐོབ་སྐལ / འཁྱབ་ཐུན་བའི་ཚིག / ཚད / ཡོངས་ཐོག་ཁ / ཁམ་ཤ / ཡན་ལག ཆ་ཤས / ཡན་ལག ཆ་ཕྱེན

ཧཱ་ཝུ་ལཻ

havaula

བཅ་ཚན / དཔྱ་སྐལ / ཆ་ཤས / ཕྱམ་ཕྱིམ / དམ་དུམ / ཐོས་གར་ཀྱི་འཁྱབ་ཚད / བཙོམ་ལྡེ་ཐུང་ནི / ཏ་དུམ / འཕྲེལ་ཚོགས / འཕེལ་བ / ཏུམ་ཤ / བགོ་སྐལ / བགོ་ནི / བགོ་བཤད / བགོ་བཤད་རྒྱབ་ནི / སྐལ་ཆ / ལུ་སྐལ / ཆང་ཁྱང་ / མཉམ་ཏུབ་འབདད་ནི / དཔེ / རང་སྐལ / ཏུབ་ཐུང་ནི / སོ་སོར་འཕྱལ་ནི / ཐོང་ཚུགས / ཐོང་ཆ / ཐོབ་སྐལ / འཁྱབ་ཐུན་ཡོད་ཚད / ཁམ་ཤ / ཚོགས་ཐོག / ཡན་ལག / ཡན་ལག ཆ་ཤས / ཡན་ལག ཆ་ཕྱེན

ཀཻ་ལ་ལ་ཀ

kaælalaka

བཅ་ཚན / དཔྱ་སྐལ / ཆ་ཤས / ཆགས་ཏུམ / ཕྱམ་ཕྱིམ / དམ་དུམ / ཐོས་གར་ཀྱི་འཁྱབ་ཚད / བཙོམ་ལྡེ་ཐུང་ནི / ཏ་དུམ / ཏུམ་ཤ / བགོ་སྐལ / བགོ་ནི / བགོ་བཤད / བགོ་བཤད་རྒྱབ་ནི / ཐོར་ཚོགས་ནི / ལུ་ཁ / ཁ་ལུ / ཆང་ཁྱང་ / མཉམ་ཏུབ་འབདད་ནི / དཔེ / རང་སྐལ / ཏུབ་ཐུང་ནི / སོ་སོར་འཕྱལ་ནི / ཐཏོག་ནི / ཐོང་ཚུགས / ཐོང་ཆ / ཐོབ་ཁ / ཐོབ་ཁ / ཐོབ་ཆ / ཐོབ་ཁ / ཐོབ་ཆ / ཐོབ་ཁ / ཐོབ་ཆ

རབ་རུབ་འབད་ནི། *verb*

rap rup bé ni

ᏍᏂᏱᏍ

sahaāya

ཆ་རོགས / ཆ་རོགས་འབད་ནི། / ཐོགས་རམ / ཐོགས་རམ་འབད་ནི། / ཐོགས་རམ་ཐྱིན་ནི། / ཆུབ / ཆུབ་སྐྱོར / ཆུབ་སྐྱོར་འབད་ནི། / ཆུབ་ཐག / ཆུང་རྒྱན / ཁྲུང / ལྷ་འབད་ནི། / ལག་རྒྱན་ལྟ་བུ / ཁན / ཁན་འཛིན་ས / ཁན་འདེབས / ཁན་འདེབས་འབད་ནི། / ཁན་ཐོགས / ཁན་ནི / ཁན་པ / ཁན་བཏགས་ནི / ཁན་ཐོགས / ཁན་ཐོགས་ནི / རབ་རུབ་འབད་ནི། / རོགས་རམ / རོགས་རམ་འབད་ནི། / རྩལ / གསོ་ནི / བདེག་སྐྱོར / བདེག་ནི / བདེག་གསོ་དགོས / གཟུང་རྒྱན / ཆུབ་ཐག

རབས་ཚད *adj*

rap ché

ᏍᏂᏱᏍ

vaňda

བསྟན་མེད་ས་ཆ / ཉིང་ས་ས / ཐོ་ཡིག་དགོན་པའི / ཐོ་རིག་མེད་པའི / ནད་འགྲོལ་མེད་པ / མངལ་སྐྱོར་མ / རབས་ཚད

རལ་གྲི། *noun*

rel dri

ᏍᏂᏱᏍ

asaipata

ᏍᏂᏱᏍ

ᏍᏂᏱᏍ

kaḍauvaka

ᏍᏂᏱᏍ

ར་ས *noun*

ré

ᏍᏂᏱᏍ

raedaipaiḷai

ᏍᏂᏱᏍ

ར་ཆ *noun*

ré cha

ᏍᏂᏱᏍ

raedaipaiḷai

ᏍᏂᏱᏍ

śaāraïraikava

ᏍᏂᏱᏍ

vasatauva

ᏍᏂᏱᏍ

vaiṣaya

ᏍᏂᏱᏍ

bhaeḷtaika

ᏍᏂᏱᏍ

daeyaka

ᏍᏂᏱᏍ

raedai

ᏍᏂᏱᏍ

daravaya

ᏍᏂᏱᏍ

ཤི་ཁྲོད། *noun*

ri trö

ᏍᏂᏱᏍ

paratailaābha

ᏍᏂᏱᏍ

ཤི་ཆེན། *noun*

ri chen

ᏍᏂᏱᏍ

kaňdau

ᏍᏂᏱᏍ

kaňdauvaæṭai

ᏍᏂᏱᏍ

kaňdaukara

ᏍᏂᏱᏍ

ཤི་དཔལ་རྒྱལ་པོ། *noun*

ri dak gyalpo

ᏍᏂᏱᏍ

layana

ᏍᏂᏱᏍ

ཤི་བོ *noun*

ri bo

ᏍᏂᏱᏍ

kaňdau

ᏍᏂᏱᏍ

kaňdaukara

ᏍᏂᏱᏍ

raedai

ᏍᏂᏱᏍ

daravaya

ᏍᏂᏱᏍ

ཤི་བོང་ *noun*

ri bong

ᏍᏂᏱᏍ

haāvaā

ᏍᏂᏱᏍ

ཤི་མོ *noun*

ri mo

ᏍᏂᏱᏍ

saitaiyama

ᏍᏂᏱᏍ

saælaæsama

ᏍᏂᏱᏍ

kaňdau

ᏍᏂᏱᏍ

kaňdauvaæṭai

ᏍᏂᏱᏍ

kaňdaukara

ᏍᏂᏱᏍ

ri bo

ᏍᏂᏱᏍ

kaňdau

ᏍᏂᏱᏍ

kaňdaukara

ᏍᏂᏱᏍ

kaňdauvaæṭai

ᏍᏂᏱᏍ

ཤི་བོང་གི་ཤ *noun*

ri bong gi sha

ᏍᏂᏱᏍ

haāvaā

ᏍᏂᏱᏍ

ཤི་མོ་ *noun*

ri mo

ᏍᏂᏱᏍ

saitaiyama

ᏍᏂᏱᏍ

saælaæsama

ᏍᏂᏱᏍ

ཤི་མོ་དང་ *noun*

ri mo dang lak zo cha ché kyi tsong khang

ᏍᏂᏱᏍ

maædairaiyaka

ᏍᏂᏱᏍ

vaivaekaiva

ᏍᏂᏱᏍ

ཤི་མོ་ལྟ་བུ *noun*

ri mo ta bu

ᏍᏂᏱᏍ

balapaæma

ᏍᏂᏱᏍ

haæňgaïma

ᏍᏂᏱᏍ

ཤི་ཏ *noun*

ri ta

ᏍᏂᏱᏍ

saībaraā

ᏍᏂᏱᏍ

ཤེ་གཏད *noun*

rik té

ᏍᏂᏱᏍ

avadhaānaya

ᏍᏂᏱᏍ

gaeḷrava

ᏍᏂᏱᏍ

saānadaraṇaya

ᏍᏂᏱᏍ

ཤེ་གཞུང་གི། *adj*

rik zhung gi

ᏍᏂᏱᏍ

saṁsakaṛtaika

ᏍᏂᏱᏍ

ཤེ་གཞུང་ *noun*

rik zhung

ᏍᏂᏱᏍ

saṁsakaṛtaika

ᏍᏂᏱᏍ

gaeāvaitaæna

ᏍᏂᏱᏍ

vagaā

ᏍᏂᏱᏍ

śaiṣaṭaācaāraya

ᏍᏂᏱᏍ

śaṁsakaṛtaiya

ᏍᏂᏱᏍ

རིག་གསར། *noun*

rik sar

navataāva

རིག་གསར / གསར་ཐུང་ / གསར།

navoēātpaādana

རིག་གསར / གསར་བཏོན / གསར་བཙུགས།

རིག་གསར་གྱི། *adj*

rik sar gyi

paḷamau

དང་པ / ཏུག་ཧོས / གལ་ཆེ་ཧོས / ཮་མ / རིག་གསར་གྱི / གསར་བཟོའི / ཆ་ཅ / གསོ་ཅན / གསོ་པོ / འགོ་ཐོག ཐོག་མ

mūlē

ང་ཚུ་རང་ / དེ་ལ་ཧས་ / དེ་མ་ཐག་ཏུ / འདི་གི་ཉེ་མ་རང་ / འདི་གི་ཤུལ་མ་རང་ / འདི་འཕྲོ་ལས་རང་ / ཏུག་ཧོས / ག་ངེ་མཁྱོགས་མཁྱོགས / མཁྱོགས་ཏུགས / མཁྱོགས་པར་ / མཁྱོགས་པར / ཅ་ལན་ཐེ / ཉེ་མ་ཐེ / ཉེ་མ་ལས / གནའ་ཏུས་ནས / ཮་ཅ / རིག་གསར་གྱི / གསར་བཟའ་ཏེ / ཚལ་ལས / ཁ་ལ་ཨ་ཅ / ཚ་ཅིར་བཏོན་ཏེ / ཚར་གཅིག་ཀུ / གསོ་ཅན

nava

དེང་ཕང་གི / ཉེ་མ་དང་མ་གཅིག་པའི / ཉེ་མ་མེད་པའི / ཐུར་མེད་ཀྱི / ངའི་གསར་ཀྱི / རིག་གསར་ཀྱི / གསར་ཆུད་ཀྱི / གསར་ཐུང་གི / གསར་ཐོན་ཀྱི / གསར་པ / གསར་པ་གི

naāvauma

དེང་ཕང་གི / ཉེ་མ་དང་མ་གཅིག་པའི / ཉེ་མ་མེད་པའི / ཐོན་ཆེན / ཐུར་མེད་ཀྱི / ངའི་གསར་ཀྱི / རིག་གསར་ཀྱི / གསར་ཆུད་ཀྱི / གསར་ཐུང་གི / གསར་ཐོན་ཀྱི / གསར་པ / གསར་པ་གི / བསེལ་ཏོང་ཏོ

རིག་པ། *noun*

rik pa

arathavata

ཐོན / བཙུང་བོན / གལ་ཅན / གལ་གཤད / གོ་བོན / ཆུ་མ་ཤེས / གཤད་ཆེ་བ / མཚོ་ལྟག་ / རིག་པ / བསམ་ལྟག / ཞེམས་ལམས / ཤེས་པ / ཤེས་ཚོར / ངང་པོ / གཤད་འགག ཁག་ཆེ་བ

maeāḷaya

ཐུང / ཐོ་རིག་ཅན / རིག་པ / རིག་པ་ཅན / ངན་གཤད / མཁྱེན་ཀུ་ཅན / ཞེམས

manasa

ངན་གཤད / མཁྱེན་ཀུ་ཅན / ཐུང / ཐོ་རིག་ཅན / རིག་པ / རིག་པ་ཅན / ཞེམས

arathaya

ཐོན / བཙུང་བོན / གལ་ཅན / གལ་གཤད / གོ་བོན / ཆུ་མ་ཤེས / གཤད་ཆེ་བ / མཚོ་ལྟག / རིག་པ / བསམ་ལྟག / ཞེམས་ལམས / ཤེས་པ / ཤེས་ཚོར / ངང་པོ / གཤད་འགག ཁག་ཆེ་བ

taraka

རིག་ལམ / རིག་པ / ཚད་མ / ཚད་མ་རིག་པ

laeājaika

རིག་ལམ / རིག་པ / ཚད་མ / ཚད་མ་རིག་པ

རིག་པ་གཅིག་པའི་ཕྲེ་ཚན། *noun*

rik pa chik pé dé tsen

paāsala

ཆུ་གནས་ཐོག་ཆགས་ཕྲེ་རིས / ཕྲ་རིས / ཕྲ་ཚན / ལས་ལུངས / ཐོག་ཐུ / ཐོག་ཐུའི་དུས་ཚོད / ཐོག་ཐུང་ / ཐོག་ལང / ཐོག་ཡུན / རིག་ཐ་ཐུང་ས / རིག་པ་གཅིག་པའི་ཕྲེ་ཚན / གཙ ཀུ་ལས་ཐོག་ཕྲེའི་ལས་ལུངས / དབེར་ན་ བཟོ་རིག་དང་ཚན་ རིག་ཐོག་ལང་ཁ་བ

རིག་པ་གཏན། *adj*

rik pa chen

dakaṣa

ཐུང་དགས / མཁུ་ཐོར་ཅན / མཁས་པའི་ཐོ་ཡོས / ལེགས་ཤོམ་ཕྲེ / ཐོ་རིག་ཅན / ཐོ་བཟང་ / ཐོག་རིག་གི་རིམ་ལུགས་ཁ་བ / རིག་ཕྲན / རིག་པ་ཅན / རིག་པ་ཆོ་ཅ / ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པ / ཀུན་ཟེ / ཚགས་ལར་ཚུངས་ཕྲེ

manasa

ངན་གཤད / མཁྱེན་ཀུ་ཅན / ཐུང / ཐོ་རིག་ཅན / རིག་པ / རིག་པ་ཅན / ཞེམས

baudadhaimata

ཐུང་དགས / མཁུ་ཐོར་ཅན / མཁས་པའི་ཐོ་ཡོས / ཐོ་རིག་ཅན / ཐོ་བཟང / ཐོག་ཀ ཿཁ་ཀི་རིམ་ལུགས་ཁ་བ / རིག་ཕྲན / རིག་པ་ཅན / རིག་པ་ཆོ་ཅ / ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པ / ཀུན་ཟེ

naæṇavata

ཐུང་དགས / ངན་ཤེས་ཅན / མཁུ་ཐོར་ཅན / ཏ་ཕོ་བའི / མཁས་པའི་ཐོ་ཡོས / ཐོ་རིག་ཅན / ཐོ་བཟང / ཐོག་རིག་གི་རིམ་ལུགས་ཁ་བ / རིག་ཕྲན / རིག་པ་ཅན / རིག་པ་ཆོ་ཅ / ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པ / ཀུན་ཟེ

kapaṭai

བད་བཏོད་ཚོག་ཏོ / ཐུང་དགས / ངོད་རིལ་པ / མཁུ་བའི་ངགས / མཁྱོགས་ངགས / ཉིང་ལང་ས / ཐོ་རིག་ཅན / རིག་པ་ཅན / ཀྱེགས་ཀྱི / ཀྱེགས་ཀྱི་ཕྲེ་ཕོག་ཆུགས་པའི་བཅས་ཁ་ཅ / ཁལོ་ཐུ་ཅན / གཟི་བཏོད་ཚོག་ཏོ

maeāḷaya

ཐུང / ཐོ་རིག་ཅན / རིག་པ / རིག་པ་ཅན / ངན་གཤད / མཁྱེན་ཀུ་ཅན / ཞེམས

རིག་པ་དམན་པ། *adj*

rik pa men pa

garīsa

འབོར་ཚེ་བ / དཔལ་ཐུང / གར་ངན་ཐུགས / ཆུགས་པ་ལ / ཆུགས་ཏོ་རེལ་རེ / ཤུན / ཤུན་ཚོར་ཚོ / ཐུ་པགས་པ / ཐོངས་ཚན་ཕན་ལའི་ཐབ / ལེ་ནཱ་ཡོང་པའི་ངོན / ངའི་ཐུགས་བསལ་མཐུན་བཅེས / ཡོན་ཚེ་བ / རིག་པ་ངན་པ / གཏོས་ཚེ་བ / ཚ་ནཱ / ཆོ་ལྭ་ཡོད་ཀ / ཐུ་ཐུ / ཐུ་ཐུ / ལྷ་ཤ / ལུག་ཤ / ངན་ཤ / ཐུ་ཐ / ཁ་ལ་ཨ་ཅ / ཁ་ཅ / ཁ་ལ / ཁ་ལ / ངན་ཤ / ངན་ཤ / ངན་ཤ

རིག་པ་རྩོན་པོ། *adj*
rik pa nön po

 දක්ෂ

dakaṣa

སྤྱང་དགས། / མཁྱོར་རིན། / མཁས་པའི་བློ་གྲོས། / ལེགས་ཤོམ་སྟེ། / བློ་རིག་ཅན། / བློ་བཟང་ / སྨྲྭ་རིག་གི་རིམ་ལྡགས་ཚུ་ཏ། / རིག་ལྡན། / རིག་པ་ཅན། / རིག་པ་རྩོན་པོ། / ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པ། / ཀུན་ཟེ། / ཚགས་ལར་ཚུངས་སྟེ

বুদ্ধিমත්

baudadhaimata

སྤྱང་དགས། / མཁྱོར་ཅན། / མཁས་པའི་བློ་གྲོས། / བློ་རིག་ཅན། / བློ་བཟང་ / སྨྲྭ་ར ིག་གི་རིམ་ལྡགས་ཚུ་ཏ། / རིག་ལྡན། / རིག་པ་ཅན། / རིག་པ་རྩོན་པོ། / ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པ། / ཀུན་ཟེ།

নাঞবত্

naæṇavata

སྤྱང་དགས། / ཏན་ཤེས་ཅན། / མཁྱོར་ཅན། / ཏ་ཚོ་བའི། / མཁས་པའི་བློ་གྲོས། / བློ་རིག་ཅན། / བློ་བཟང་ / སྨྲྭ་རིག་གི་རིམ་ལྡགས་ཚུ་ཏ། / རིག་ལྡན། / རིག་པ་ཅན། / རིག་པ་རྩོན་པོ། / ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པ། / ཀུན་ཟེ།

རིག་པ་རྒྱོ་རྒྱོ་ཁ། *adj*
rik pa kyo kyowa

කමමැලි

kamamaælai

ཕྱི་ཕྱིས། / འཇོག་ཀྱིས། / ཕྱིང་བན་ཅན། / མཁྱོགས་དགས་མེད། / ལེ་བོ། / ལེ་བོ་ཅན། / ཚུ་ཨ་མེ་རི་ཀའི་ཏོམ་ཀྱི་རིགས་ཅིག / ཐོད་ཁ་ཐོད། / བློ་རིག་ངན་པ། / རིག་པ་རྒྱོ་རྒྱོ་ཁ། / ཡུན་རིང་བའི། / ཚུ་ཨ་མེ་རི་ཀའི་ཏོམ་ཀྱི་རིགས་ཅིག ཕྱིང་བན

རིག་པའི། *adj*
rik pé

තාර්කික

taārakaika

རྒྱ་མཚན་ལྡན་པ། / རྒྱ་མཚན་ལྡན་པའི། / རྒྱ་མཚན་ཡོད་པའི། / ཁུངས་ལྡན། / རྟགས་དགོངས་ཅན། / མཚོ་རིག་ཅན། / རིག་ལམ་ཀྱི། / རིག་པའི། / རྟོག་དཔྱོད་ཅན། / ཚད་མའི

තාර්කික

taārakaika

རྒྱ་མཚན་ལྡན་པ། / རྒྱ་མཚན་ལྡན་པའི། / རྒྱ་མཚན་ཡོད་པའི། / ཁུངས་ལྡན། / རྟགས་དགོངས་ཅན། / མཚོ་རིག་ཅན། / རིག་ལམ་ཀྱི། / རིག་པའི། / རྟོག་དཔྱོད་ཅན། / ཚད་མའི

මසතිෂ්ක

masataiṣaka

རིག་ཚོད། *noun*
rik tsö

කල්පිතය

kalapaitaya

བསོས་སྒྲུང་ / བསོས་མ / དཔག་ཚོད / རིག་ཚོད / རྟོག་བཤོ / བཤོ་བཤོ་ཤ

ප්‍රබන්ධ

parabanadha

བསོས་སྒྲུང་ / བསོས་མ / དཔག་ཚོད / རིག་ཚོད / རྟོག་བཤོ / བཤོ་བཤོ་ཤ

རིག་ཚོར། *noun*
rik tsor

විඥානය

vaignaānaya

དབྱ་ཤེས / རིག་ཚོར / ཤེས་པ

རིག་རྩལ། *noun*
rik tsel

පරිත්යාග

paraitayaāga

ཕྱག་མཚལ / ལྷོག་ས་ཐུབ / ཕྱིན་པ / འཛོན་ཐབས / ཆེ་ཏོག་ཏུ / ཁྱོས། / ལྷོ་ཐུབ / རིག་རྩལ / ཞལ་འདེབས

හැකියා

haækaiyaā

ཕྱག་མཚལ / ལྷོག་ས་ཐུབ / འཛོན་ཐབས / ཆེ་ཏོག་ཏུ / ཁྱོས། / ཐུན་ལྷོ་ཐབས་ཐུབ་རིག / ལྷོ་ཐུབ / རིག་རྩལ / ལྷོ་ས་ཐབ

තැගි

taægai

ཕྱག་མཚལ / ལྷོ་ས་ཐུབ / ལྷོ་ས་པ / ང་ལྷོའི / འཛོ་ཚད / འགན་གནས / ཕྱིན་པ / འཛོན་ཐབས / ཆེ་ཏོག་ཏུ / ཁྱོས། / ཐུན་ལྷོ་ཐབས་ཐུབ་རིག / ལྷ་ས་ཐབ / རིག་རྩལ / ལོ་ཚད / ལ་ལ / ཡོང་བཞིན་པའི / ཞལ་ཐབ / ལྷ་ས་ཐ

කලා

kalaā

ཐུན་རྩལ / རིག་རྩལ

හැකියාව

haækaiyaāva

ཕྱག་མཚལ / ལྷོག་ས་ཐུབ / ལྷོ་ས་ཐུབ / ལྷོ་ས་ཐུབ་ཅན། / ལྷོ་ས་པ / ལྷོ་ས་པ / གང་མ་ཀ / འཛོ་ཚད / འགན་གནས / གོ་ཟླ་བས / འཛོ་ཐབས / འཛུང་ངེས / ཆེ་ཏོག་ཏུ / ཁྱོས། / ལྷ་ས་ཐ / ཐུན་ལྷ་ས / ཐུན་ལ / ཕོ་ཚ་ཀ / ཕ་ཚ / ཕ

རིག་རྩལ་ཕྱིན་ནི། *verb*
rik tsel jin ni

සුදුසුකම්

saudausaukama

གོ་ལྷབས་འཚོ་བ་ནི / ཉིང་ལྷལ་བཤད་ནི / ཁྱད་ཚོས་ཚང་ནི / ཁྱད་པར་བཤད་ནི / རིག་རྩལ་ཕྱིན་ནི / ཞིབས་བཤད་ནི / དབང་ཚད་འཚོ་ནི

རིག་ལམ། *noun*
rik lam

ලොජික්

laeājaika

རིག་ལམ / རིག་པ / ཚད་མ / ཚད་མ་རིག་པ

තර්ක

taraka

རིག་ལམ / རིག་པ / ཚད་མ / ཚད་མ་རིག་པ

རིག་ལམ་གྱི། *adj*
rik lam gyi

තාර්තික

taārataika

རྒྱ་མཚན་ལྡན་པའི / རྒྱ་མཚན་ཡོད་པའི / རིག་ལམ་གྱི / རིག་པའི / ཚད་མའི

තාර්කික

taārakaika

རྒྱ་མཚན་ལྡན་པ / རྒྱ་མཚན་ལྡན་པའི / རྒྱ་མཚན་ཡོད་པའི / ཁུངས་ལྡན། / རྟགས་ལྡན། / ཆགས་དགོངས་ཅན། / ཆགས་རིག་ཅན། / རིག་ལམ་ཀྱི / རིག་པའི / རྟོག་དཔྱོད་ཅན། / ཚད་མའི

རིག་ལྡན། *adj*
rik den

බුද්ධිමත්

baudadhaimata

སྤྱང་དགས། / མཁྱོར་ཅན། / མཁས་པའི་བློ་གྲོས། / བློ་རིག་ཅན། / བློ་བཟང་ / སྨྲྭ་ར ིག་གི་རིམ་ལྡགས་ཚུ་ཏ། / རིག་ལྡན། / རིག་པ་ཅན། / རིག་པ་རྩོན་པོ། / ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པ། / ཀུན་ཟེ།

නැණවත්

naæṇavata

སྤྱང་དགས། / ཏན་ཤེས་ཅན། / མཁྱོར་ཅན། / ཏ་ཚོ་བའི། / མཁས་པའི་བློ་གྲོས། / བློ་རིག་ཅན། / བློ་བཟང་ / སྨྲྭ་རིག་གི་རིམ་ལྡགས་ཚུ་ཏ། / རིག་ལྡན། / རིག་པ་ཅན། / རིག་པ་རྩོན་པོ། / ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པ། / ཀུན་ཟེ།

දක්ෂ

dakaṣa

སྤྱང་དགས། / མཁྱོར་ཅན། / མཁས་པའི་བློ་གྲོས། / ལེགས་ཤོམ་སྟེ། / བློ་རིག་ཅན། / བློ་བཟང་ / སྨྲྭ་རིག་གི་རིམ་ལྡགས་ཚུ་ཏ། / རིག་ལྡན། / རིག་པ་ཅན། / རིག་པ་རྩོན་པོ། / ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པ། / ཀུན་ཟེ། / ཚགས་ལར་ཚུངས་སྟེ

རིག་ཤེས། *noun*
rik shé

සිතැඟි

saitaæñgai

བདེན་བསམ། / བདེན་གསལ། / ཕྲེས་ཤེས། / རིག་ཤེས

རིག་ཆུ་བྱང་ས། *noun*
rik na jang sa

පාසල්

paāsala

ཆུ་གནས་སྦོག་ཆགས་ཐུ་རིས། / ཐུ་རིས། / ཐུ་ཚན། / ལས་ཁུངས། / སློབ་གྲྭ། / སློབ་གྲྭའི་དུས་ཚོད། / སློབ་སྦྱོང་ / སློབ་ཁང་ / སློབ་ཡུན། / རིག་ཆུ་བྱང་ས། / རིག་པ་གཞིས་པའི་ཐུ་ཚན། / ཁ་ཤས་ནི་ བཤོ་རིག་དང་ཚན་རིག་སློབ་ལང་ཚུ་ཏ

རིག་ས། *noun*
rik

විස්තරය

*vaisataraya

འགྲེལ་བཤད / རིགས / བཤད་པ

ප්‍රවර්ගය

paravaragaya

ཐུ་ཚན / ཐོང་རིམ / འཇུ་ཐུ / གྲས / ཁྱད་རྣམ / སྨོད་ཐུ / སྨོད་རིམ / སྨོད་ཚན / རིགས / རིགས་གཞིག / ཚན / མཚུངས་ཐུ / དབྱེ་ཐུ / དབྱེ་ལག / དབྱེ་བ / པར་ཕེག ཕེ་ཀུ / རིགས་གཞིག ཏྲ་རིམ / དབྱེ་ལག ཏ

ස්වභාවය

savabhaāvaya

ཐུན་ལམ / ཆོས་ཉིད / ངོས / ཆུ་གཤིས / ཁྱད་ཆོས / ཁྱད་རྣམ / མིང་གཏན / གནས་སྦྱངས / རང་ཕྱུང / རང་གཤིས / རང་བཞིན་གནས་སྦྱངས / རིགས / གཤིས་སྦྱོང / གཤིས་ཕྱུད / གཤིས་ལྡན / ལག་ལེན་ཅན་ལ / ཚན / དབྱེ་ཐུ / དབྱེ་ལག / དབྱེ་བ / ཕེག ལཏ / པར་ཕེག ཕེ་ཀུ / དབྱེ་ལག ཏ

වර්ගය

varagaya

ངོ་ལ / ཁྱད་རྣམ / རིགས / ཚན / དབྱེ་ཐུ / དབྱེ་ལག / དབྱེ་བ / པར་ཕེག ཕེ་ཀུ / དབྱེ་ལག ཏ

සාමාජික

saāmaājaika

ཕྱི་ཕྱི / རིགས / འཚུས་ཀི / གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག ངལ་ཅ་ནི་ཤུ་ལག ཏ

නෛචර්ස්

naecarasa

ཐུན་ལམ / ཆོས་ཉིད / ཆུ་གཤིས / ཁྱད་ཆོས / ཁྱོང་གཏན / གནས་སྦྱངས / རང་ཕྱུང / རང་གཤིས / རང་བཞིན་གནས་སྦྱངས / རིགས / གཤིས / ཕྱུད / གཤིས་ལྡན / ལག་ལེན་ཅན / ངལ་ཅ་ཤུ / ཏ / ཕེག ལཏ

චරිත

caraita

ཐུན་ལམ / ཆོས་ཉིད / བཅུ་ཚན / ཆུ་གཤིས / ཁྱད་ཆོས / ཁྱོང་གཏན / ནད་ཆུགས / གནས་སྦྱངས / ངན་ཆུགས / རང་ཕྱུང / རང་གཤིས / རང་བཞིན་གནས་སྦྱངས / རིགས / གཤིས་ཕྱུད / གཤིས་ལྡན / ཆུགས / ངལ་ཅ་ཤུ / ཏ / ཕེག ལཏ

ක්‍රමය

karamaya

ལམ་ལུགས / རིགས / རིམ་ལུགས / རིང་ལུགས / ཐབས་ལྡན / ཐབས་ལམ / ཐབས་ཤེས / ཁྲིམས་ལུགས / དབྱེ་ཐ

පංතිය

paṁtaiya

ཐེ་ཚན / ཐོང་རིམ / འཇུ་ཐུ / གྲས / ཁྱད་རྣམ / སྨོད་ཐུ / སྨོད་རིམ / སྨོད་ཚན / རིགས / རིགས་གཞིག / ཚན / མཚུངས་ཐུ / དབྱེ་ཐུ / དབྱེ་ལག / དབྱེ་ཐ / པར་ཕེག ཕེ་ཀུ / རིགས་གཞིག ཏྲ་རིམ / དབྱེ་ལག ཏ

පවුලේ

pavaulae

ཐུ་ཚན / ནང་ཚན / རིགས / ཉིང་ངང་ལེམས་ཅན་ཁྱི་རིགས་བཟུས / བཟའ་ཚང

རིགས་ཀྱི། *adj*
rik kyi

වාර්ගික

vaāragaika

བརྒྱུད་པའི / མི་རིགས་ཀྱི / ཐུར་སྡོལ་ཀྱི / རིགས་ཀྱི

རིགས་ཁྱུད་ཕྱེ་མི། *noun*
rik khyé ché mi

ජාතිවාදී

jaātaivaādaī

རིགས་གཅིག *noun*
rik chik

පංතිය

paṁtaiya

ཐེ་ཚན / ཐོང་རིམ / འཇུ་ཐུ / གྲས / ཁྱད་རྣམ / སྨོད་ཐུ / སྨོད་རིམ / སྨོད་ཚན / རིགས / རིགས་གཞིག / ཚན / མཚུངས་ཐུ / དབྱེ་ཐུ / དབྱེ་ལག / དབྱེ་ཐ / པར་ཕེག ཕེ་ཀུ / རིགས་གཞིག ཏྲ་རིམ / དབྱེ་ལག ཏ

ප්‍රවර්ගය

paravaragaya

ཐེ་ཚན / ཐོང་རིམ / འཇུ་ཐུ / གྲས / ཁྱད་རྣམ / སྨོད་ཐུ / སྨོད་རིམ / སྨོད་ཚན / རིགས / རིགས་གཞིག / ཚན / མཚུངས་ཐུ / དབྱེ་ཐུ / དབྱེ་ལག / དབྱེ་ཐ / པར་ཕེག ཕེ་ཀུ / རིགས་གཞིག ཏྲ་རིམ / དབྱེ་ལག ཏ

རིགས་གཅིག ཏྲ་རིམ། *noun*
rik chik drak rim

ප්‍රවර්ගය

paravaragaya

ཐེ་ཚན / ཐོང་རིམ / འཇུ་ཐུ / གྲས / ཁྱད་རྣམ / སྨོད་ཐུ / སྨོད་རིམ / སྨོད་ཚན / རིགས / རིགས་གཞིག / ཚན / མཚུངས་ཐུ / དབྱེ་ཐུ / དབྱེ་ལག / དབྱེ་ཐ / པར་ཕེག ཕེ་ཀུ / རིགས་གཞིག ཏྲ་རིམ / དབྱེ་ལག ཏ

පංතිය

paṁtaiya

ཐེ་ཚན / ཐོང་རིམ / འཇུ་ཐུ / གྲས / ཁྱད་རྣམ / སྨོད་ཐུ / སྨོད་རིམ / སྨོད་ཚན / རིགས / རིགས་གཞིག / ཚན / མཚུངས་ཐུ / དབྱེ་ཐུ / དབྱེ་ལག / དབྱེ་ཐ / པར་ཕེག ཕེ་ཀུ / རིགས་གཞིག ཏྲ་རིམ / དབྱེ་ལག ཏ

རིགས་བསྲེ་ནི། *verb*
rik sé ni

කුරුසය

kaurausa

ཆུ་ཀྱམ་ཀྱི་རྟགས / ཆུ་ཀྱམ་ཝོག་ནི / ཕྱིད་ཤ་བཏོག་ལགས་ནི / ཕེན་རྟགས / རིགས་བསྲེས / རིགས་བསྲེ་ནི / ཡེ་ཤྲའི་ངོ་རྟགས

རིགས་བསྲེས *noun*
rik sé

කුරුසය

kaurausa

ཆུ་ཀྱམ་ཀྱི་རྟགས / ཆུ་ཀྱམ་ཝོག་ནི / ཕྱིད་ཤ་བཏོག་ལགས་ནི / ཕེན་རྟགས / རིགས་བསྲེས / རིགས་བསྲེ་ནི / ཡེ་ཤྲའི་ངོ་རྟགས

རིགས་ཚན། *noun*
rik tsen

ගෞතරය

gaeātaraya

མི་རིགས། / རིགས་ཚན།

རིགས་རྒྱུད། *noun*
rik gyü

මාර්ගය

maāragaya

བར་ལམ / འབད་ཐབས / འབད་རྩོལ / འབད་བཤད། བཅན་ལམ། / ཐོ་ཡིག / ཕྱོགས། / ཕྱོགས་གཤིས་ཆའི་ནང་ལས། ཁྱིམ་ཡོངས་པའི་ཐུན་གཅིག་ལས / ངོའ་ལས / ཀུལ་རིམ / ངང་ནུང / འཚོལ་ས་འཛིན་ས / ཀ་ཅི་གི་ཐོག་ལས / ཀ་ཅི་ཐོ་ལས / ཀུལ / ཇེས་ཤུལ / ཇེས་ཤུལ་བདའ་ཆེ / ཤང་ལས / ཁྱིམ་བར་ལམ་ཤུང / ཐུབ་པ / ལམ / ལམ་ནུང / མི་ལམ / རིགས་ཐུན། ཐང་ལམ / ཐག་ཏེ / ཐག་ལམ / ཐག་ཏེ་ཐོ་ལས / ཕྱིས / ཚོགས་ཐེང / ལབ་ལམ / ཐག་ཏེ / ཕྱིས / ཚོགས / ཚོགས་ལས / ཐུན / ཁ་ཕྱི / ཁ་ཕྱི / ཁ་ཕ / ཁ / ཁ / ཁ

རིན་ཐང་ཅན། adj
rin tang chen

වටිනා

vaṭainaā

འགྲོ་སོང་སྟོམ་པའི། གོང་སྟོམ་པའི། གོང་ཅན། གོང་ཆེ་བའི། གོང་ཚད། ཁྱོང་ཁྲད་ཅན། ཁྱོང་ཁྲད་ཆེ་བའི། གནས་གོང་ཅན། སྟོང་ནས་བཟླ་བའི། རིན་ཆེན། རིན་ཆེ་བ། རིན་ཆེ་བའི། རིན་ཐང་ཅན། རིན་ཐང་ཆེ་བ། རིན་ཐང་ཆེ་བའི། རིན་མཚོ་བ། རིན་མཚོ་བའི། ཙཱ་ཅན།

རིན་ཐང་ཆེ་བ། adj
rin tang chewa

වටිනා

vaṭainaā

འགྲོ་སོང་སྟོམ་པའི། གོང་སྟོམ་པའི། གོང་ཅན། གོང་ཆེ་བའི། གོང་ཚད། ཁྱོང་ཁྲད་ཅན། ཁྱོང་ཁྲད་ཆེ་བའི། གནས་གོང་ཅན། སྟོང་ནས་བཟླ་བའི། རིན་ཆེན། རིན་ཆེ་བ། རིན་ཆེ་བའི། རིན་ཐང་ཅན། རིན་ཐང་ཆེ་བ། རིན་ཐང་ཆེ་བའི། རིན་མཚོ་བ། རིན་མཚོ་བའི། ཙཱ་ཅན།

རིན་ཐང་ཆེ་བའི། adj
rin tang chewé

වටිනා

vaṭainaā

འགྲོ་སོང་སྟོམ་པའི། གོང་སྟོམ་པའི། གོང་ཅན། གོང་ཆེ་བའི། གོང་ཚད། ཁྱོང་ཁྲད་ཅན། ཁྱོང་ཁྲད་ཆེ་བའི། གནས་གོང་ཅན། སྟོང་ནས་བཟླ་བའི། རིན་ཆེན། རིན་ཆེ་བ། རིན་ཆེ་བའི། རིན་ཐང་ཅན། རིན་ཐང་ཆེ་བ། རིན་ཐང་ཆེ་བའི། རིན་མཚོ་བ། རིན་མཚོ་བའི། ཙཱ་ཅན།

རིན་ཐང་བྲལ་བ། adj
rin tang drelwa

මාණික්ය

maāṇaikaya

དགོང་ཐ་སི་སི། གོང་ཅན། རིན་ཆེན། རིན་ཐང་བྲལ་བ

རིན་དངུལ། noun
rin ngül

යෝජනාව

yaeājanaāva

འབར་འདོད། འཕྲལ་ནི། ཆ་རོགས། མཆོད་ནི། དང་ལེན་འབད་ནི། གྲོས་འཛར། གྲོས་འཛར་བསྡུགས་ནི། ཡིག་ཆོད། གྲོས་བསྡུང། གྲོགས་རམ། འགྲལ་སྟོང། གོང་འཕེལ་འགྱོ་ནི། འགྲལ་སྟོང། ཕྱ་བཞག། ཕྱིན་འདོད། ཕྱིན་མི། ཕྱིན་དངུལ། ལས་ཚོགས། མར་ཕབ། ནང་འཕྲིགས། ངེས་པ། ངེས་གཏན། སྟེང་ཐུས། ཐུར་ནི། ཐོ་ནི། ཕུལ་འདོད། ཕུལ་ནི། རིན་དངུལ། ཕེམས་ཕྱགས། བཤད་ནི། ཐོར་ནི། ཐག་ཅད། ཐག་ཅད་ཀྱི། ཁ་ཡིག། ཁ་ཡོ་

རིན་ཐང་། noun
rin towa

වටිනා

vaṭainaā

འགྲོ་སོང་སྟོམ་པའི། གོང་སྟོམ་པའི། གོང་ཅན། གོང་ཆེ་བའི། གོང་ཚད། ཁྱོང་ཁྲད་ཅན། ཁྱོང་ཁྲད་ཆེ་བའི། གནས་གོང་ཅན། སྟོང་ནས་བཟླ་བའི། རིན་ཆེན། རིན་ཆེ་བ། རིན་ཆེ་བའི། རིན་ཐང་ཅན། རིན་ཐང་ཆེ་བ། རིན་ཐང་ཆེ་བའི། རིན་མཚོ་བ། རིན་མཚོ་བའི། ཙཱ་ཅན།

རིན་མཚོ་བའི། adj
rin towé

වටිනා

vaṭainaā

འགྲོ་སོང་སྟོམ་པའི། གོང་སྟོམ་པའི། གོང་ཅན། གོང་ཆེ་བའི། གོང་ཚད། ཁྱོང་ཁྲད་ཅན། ཁྱོང་ཁྲད་ཆེ་བའི། གནས་གོང་ཅན། སྟོང་ནས་བཟླ་བའི། རིན་ཆེན། རིན་ཆེ་བ། རིན་ཆེ་བའི། རིན་ཐང་ཅན། རིན་ཐང་ཆེ་བ། རིན་ཐང་ཆེ་བའི། རིན་མཚོ་བ། རིན་མཚོ་བའི། ཙཱ་ཅན།

རིན་འཕོག་ནི། verb
rin top ni

ජය

jaya

བཅོམ་ནི། དྲག་ནི། ཌང་ནི། འཕྲོལ་ནི། བརྡུང་ནི། འཛོམ་ནི། ཆུལ་ཁ། ཆུལ་ཁ་འཕོག་ནི། ཆུལ་ཁ། ཁེ་ལས་ཀ། ཁ་ལ་ནི། / ཁེ་འཕོག་ནི། སྐྱོས་ཟན་ནི། ལྷག་ཟ་ཁ། ལ་ཁ། ལ་ཁ་ཁ་ལ་ནི

རིལ་རྩང་ noun

ril tsang

අරමුණ

aramauṇa

འབབ / འཆི་བ / བདེན་གྲགས་ཀུ་ཡོང་བའི / རྩོ�s་མཚམས / གོམ / དགོས་དོན / ཐུ་བའི་ཡུས / ཤུང་རིལ་ཆུ་ཐུ་བཙན་གསལ་འབབ་ཚང་ / ཤུང་རིལ་ཇོང་མཁོ་རྒྱགས / ཁེ་ཕན / དམིགས་དོན / དམིགས་ནི / དམིགས་པ / དམིགས་པ་བསྒྲེད་ནི / དམིགས་གཏད / དམིགས་ཚད / དམིགས་ཡུས / དངོས་ཟན་གྱི / དངོས་པོ / དངོས་ལུ་ཡོང་བའི / དངོས་ཐོག་ལུ་ཡོང་བའི / མཆོ་བསམ / ཕར་ཐྱོགས / རེ་འདུན / རིལ་ཚང / མཐའ་མཐུག / མཐའ་མ / ཚ་གཏད་ནི / ཇེད་ཕང་གི་ཐྲོགས

ཨ་ལ་ཀ་ཡ

ilakakaya

འབབ / གོས / ཤུང་རིལ་ཆུ
'ཐུ་བཙན་གསལ་འབབ་ཚང་ / ཤ
ང་རིལ་ཇོང་ཁོའི་རྒྱགས / དམིགས་དོན / དམིགས་ནི / དམིགས་གཏད / དམིགས་ཚད / དམིགས་ཡུས / རིལ་ཚང / ཚ་གཏད་ནི

ཧསཏཱུཝ

vasatauva

འབབ / ཅ་ལ / ཅ་ལ་བཟོ་ནི་ཀུ / འཆི་བ / ཆོས་ཚན / ལས་ཀ / བསྒུང / བསྒུང་དོན / ངོན་ཁྱིང / དོན་ཚན / རྩོལ་ཤུལ་ཚམས / གོས / ངོས་ཀོན / ཐུ་ཆ / ཐུ་ཚུལ / ཐུ་བའི་ཡུས / ཕྱིང་པ་པོ་ཁ་ཅོ་བ / བཟོ་ཏུ་ཐུ / ཤུང་ཤ / ཤུ་ལ་ཀ / ཤུང་ཤ་ཀ / ཤ / ལ / ལ་ལ་ཁ / ལས / ལ / ལ / ལ

རེ་ཆ *noun*

ré cha

ཧཱོཾཔཿ

haeāpa

མཆོག / རེ་ཆ / རེ་ཆ་བསྒྲུབ་པ་ / རེ་འདོད / རེ་འདོད་བསྒྲུབ་པ་ / རེ་འདུན / རེ་བ / རེ་བ་བསྒྲུབ་པ་

ཨཔཻཀཱ་ཥཱ་ཝ

apaekaṣaāva

རེ་ཆ / རེ་འདོད / རེ་སྨོན / རེ་བ

ཨ་ལཱ་པཱོ་རོ་ཏཱ་ཏུ་ཝ

balaāpaeāraeātatauva

མཆོག / རེ་ཆ / རེ་ཆ་བསྒྲུབ་པ་ / རེ་འདོད / རེ་འདོད་བསྒྲུབ་པ་ / རེ་འདུན / རེ་བ / རེ་བ་བསྒྲུབ་པ་

ཨ་ལཱ་པཱོ་རོ་ཏཱ་ཏུ་ཝེ་ན་

balaāpaeāraeātatauvaena

མཆོག / རེ་ཆ / རེ་ཆ་བསྒྲུབ་པ་ / རེ་འདོད / རེ་འདོད་བསྒྲུབ་པ་ / རེ་འདུན / རེ་བ / རེ་བ་བསྒྲུབ་པ་

རེ་ཆ་བསྒྲུབ་པ་ *verb*

ré cha kyé ni

ཧཱོཾཔཿ

haeāpa

མཆོག / རེ་ཆ / རེ་ཆ་བསྒྲུབ་པ་ / རེ་འདོད / རེ་འདོད་བསྒྲུབ་པ་ / རེ་འདུན / རེ་བ / རེ་བ་བསྒྲུབ་པ་

ཨ་ལཱ་པཱོ་རོ་ཏཱ་ཏུ་ཝ

balaāpaeāraeātatauva

མཆོག / རེ་ཆ / རེ་ཆ་བསྒྲུབ་པ་ / རེ་འདོད / རེ་འདོད་བསྒྲུབ་པ་ / རེ་འདུན / རེ་བ / རེ་བ་བསྒྲུབ་པ་

ཨ་ལཱ་པཱོ་རོ་ཏཱ་ཏུ་ཝེ་ན་

balaāpaeāraeātatauvaena

མཆོག / རེ་ཆ / རེ་ཆ་བསྒྲུབ་པ་ / རེ་འདོད / རེ་འདོད་བསྒྲུབ་པ་ / རེ་འདུན / རེ་བ / རེ་བ་བསྒྲུབ་པ་

རེ་ཆེ *noun*

ré ché

ཨ་ཝ་ཤཱ་ཡ

avaśaya

འདོད་མཁས / འདོད་མཁས་པོང་ནི་ / འདོད་པ / འདོད་པའི་ངོན / འདོད་ཤུགས / འཇི་ནི་ / དགོས་མཁོ / དགོས་ནི / དགོས་འདོད / ཁ་ཅིམས / མཁོ་འདོད / མཁོ་འདོད་བསྒྲུབ་པ་ / ཐོ་འདོད་བསྒྲུབ་པ་ / མེད་ཐབས་མེདཔ / ངེས་མཁོ / ཉེར་མཁོ / སྙིང་སྙོམས

avaśayataāva

འདོད་མཁས / འདོད་མཁས་པོང་ནི་ / འདོད་པ / འདོད་པའི་ངོན / འཇི་ནི་ / དགོས་མཁོ / དགོས་ནི / དགོས་འདོད / ཁ་ཅིམས / མཁོ་འདོད / མཁོ་འདོད་བསྒྲུབ་པ་ / ཐོ་ཐོག / ཐོ་ཐང་བསྒྲུན་ནི / ཐོ་འདོད་བསྒྲུབ་པ་ / གནད་དོན / རེ་ཆེ / རེ་ཆེ་བསྒྲུབ་པ་ / རེ་བ / རེ་བའི་ངོན / གསོལ་འདེབས / གསོལ་ལྷ་བཏབ་ནི / ཕེད་སྨོན / ཁྱོད་

ilalauma

བདེན་བཤད / འདོད་མཁས་པོང་ནི་ / འདོད་པ / ངོས་པ / ངོས་པ་ཚོད་ནི་ / འཇི་ནི་ / འཇི་ཟུར་ཤུལ་ནི་ / ཏྲི་བ་ངལ་ནི་ / དགག་པ / དགག་པ་ཤུལ་ནི་ / དགོས་ཁཏོད / ངོ་ནི་ / དགོས་འདོད / ཁ་ཅིམ / ཁ་ཅིམ་ཤུལ / ཁ་ཤུན / ཁ་ཤུན་གཅང་ནི་ / མཁོ་འདོད / མཁོ་འདོད་བསྒྲུབ་ནི་ / ཨ་ཚོ / ཨ་ཚོ་ཟླ་ཝ / ཁ་ཤུ / ཁ་ཤུ་ཀཏང་ནི་ / མཁོ་ཚགས / ཁ་ཅི / ཁ་ཅི་ཁ་ཅི / ཁ་ཅི / ཁ་ཅི་ཤ / ཁ་ཅ / ཁ་ཅ་ཤ / ཁ་ཅ / ཁ་ཅ་ཤ / ཁ / ཁ་ཤ / ཁ / ཁ་ཤ / ཁ / ཁ

རེ་བ་བསྐྱེད་ནི། *verb*

rewa kyé ni

බලාපොරොත්තුවෙන්

balaāpaeāraeātatauvaena

མཆོ་ནི / རེ་ཆ / རེ་ཆ་བསྐྱེད་ནི / རེ་འདོད / རེ་འདོད་བསྐྱེད་ནི / རེ་འདུན / རེ་བ / རེ་བ་བསྐྱེད་ནི

සිතන්න

saitanana

འཚར་བ / ཏྲན་ནི / དཔེགས་སྨང་ / སྨང་འཚར / སྨང་བ / མཆོ་ནི / མཆོ་བགམ / མཆོ་བགམ་གཏང་ནི / རེ་བ་བསྐྱེད་ནི / བགམ་ནི / བགམ་པ / ས་ཁམ་/བར་འཚར་ནི

බලාපොරොත්තුව

balaāpaeāraeātatauva

མཆོ་ནི / རེ་ཆ / རེ་ཆ་བསྐྱེད་ནི / རེ་འདོད / རེ་འདོད་བསྐྱེད་ནི / རེ་འདུན / རེ་བ / རེ་བ་བསྐྱེད་ནི

ඉල්ලුම

ilalauma

བདེན་བཤད / འཛིན་མཁས་ལོང་ནི / འཛིན་པ / དོགས་པ / དོགས་པ་བགོད་ནི / འཛི་ནི / འཛི་ཁྲད་རྒྱས་ནི / ཏེ་བ་དཔྱད་ནི / དགག་པ / དགག་པ་རྒྱས་ནི / དགོས་བཚོད / དགོ་ནི / དགོས་འདོད / དཀའ་ངལ / དཀའ་ཐུབ / ཁ་ཕྱན / ཁ་ཕྱན་གཏང་ནི / མགོ་འདོད / མགོ་འདོད་བསྐྱེད་ནི / ལྷོ་ཤར་ལྷོ / ལྷ་ཁང་ནི / ལ་ཤ / ལ་ཤ་ཁ / ལ་ཤ་ཁ / ལ་ལ / ལ་ལ / ལ་ལ / ལ / ལ /

རེ་འདོད། noun
ré dö

අවශ්‍යය
avaśaya

འདོད་རྒྱས། / འདོད་རྒྱས་པོང་ནི། / འདོད་པ། / འདོད་པའི་དོན། / འདོད་ཤུགས། / འཏི་ནི། / དགོས་མཁོ / དགོ་ནི། / དགོས་འདོད། / ཁ་ཚེམས། / མཁོ་འདོད། / མཁོ་འདོད་བསྒྲུབ་ནི། / ཐོ་འདོད་བསྒྲུབ་ནི། / མེད་ཐབས་མེད། / ཏེས་མཁོ / ཉིར་ལྟོས། / ལེར་ལྟོ / རེ་ཚེ / རེ་ཚེ་བསྒྲུབ་ནི། / རེ་འདོད། / རེ་འདུན། / རེ་བ། / རེ་བའི་ངོན། / ས་ཆགས་ཤུགས། / བཤད་བཞག་ཡི་ཀུ / གསོལ་འདེབས། / གསོལ་ལྷ་བདུན་ནི། / ཡིད་ལྟོན། / ཞུ་བ། / ཞུ་བ། / ཞུ་བ་ཕྱལ་ནི།

බලාපොරොත්තුව
balaāpaeāraeātatauva

མཆོ་ནི། / རེ་ཚ / རེ་ཚ་བསྒྲུབ་ནི། / རེ་འདོད། / རེ་འདོད་བསྒྲུབ་ནི། / རེ་འདུན། / རེ་བ / རེ་བ་བསྒྲུབ་ནི།

හෝජ්
haeāpa

མཆོ་ནི། / རེ་ཚ / རེ་ཚ་བསྒྲུབ་ནི། / རེ་འདོད། / རེ་འདོད་བསྒྲུབ་ནི། / རེ་འདུན། / རེ་བ / རེ་བ་བསྒྲུབ་ནི།

සිහිනය
saihainaya

གཞིང་ལམ / རེ་འདོད / རེ་བ

බලාපොරොත්තුවෙන්
balaāpaeāraeātatauvaena

མཆོ་ནི། / རེ་ཚ / རེ་ཚ་བསྒྲུབ་ནི། / རེ་འདོད། / རེ་འདོད་བསྒྲུབ་ནི། / རེ་འདུན། / རེ་བ / རེ་བ་བསྒྲུབ་ནི།

කුසගින්න
kausagainana

དང་འདོད་སྟོས / འདོད་པ / རེ་འདོད / ཚོ་ཁམས / བཀྲེས་སྐོམ / ཐུ་བ / ཟ་ཁམས

ආශාව
āśaāva

འདོད་རྒྱས / འདོད་པ / འདོད་པའི་དོན / དགོས་འདོད / རེ་འདོད / རེ་འདོད་ལྷོམ / རེ་འདོད་བསྒྲུབ་ནི། / རེ་སྟོན / རེ་སྟོན་བཏབ་ནི། / རེ་བ / རེ་བ་བསྒྲུབ་ནི། / རེ་བའི་ངོན / ཡིད་སྟོན

අභිලාෂය
abhailaāṣaya

དང་འདོད / དང་འདོད་བསྒྲུབ་ནི། / འདོད་པ / ཁེ་ཕན / དམིགས་ཚད་ལྷོམ / བཏུལ་ལྷུང / རེ་འདོད / ཕེས་འདོད / མཐའ་འདོན / མཐོ་འདོད / འཚོ་འདོད / ལྷོ་ཉམས / ལྷོ་བ / ལྷོ་བ་བསྒྲུབ་བསྲུག་ནི། / ལྷོ་བ་སྒྲུབ་མི

අපේක්ෂාව
apaekaṣaāva

རེ་ཆ / རེ་འདོད / རེ་སྟོན / རེ་བ

ඉල්ලුම
ilalauma

བཏེན་བཤད / འདོད་རྒྱས་པོང་ནི། / འདོད་པ / ངོས་པ / ངོས་པ་བགོང་ནི། / འཏི་ནི། / འཏི་ཚད་ཀྱི་ནི། / ཏྲི་བ་དཔྱད་ནི། / དགག་པ / དགག་པ་ཀྱི་ནི། / དགོས་བཙོར། / ངོ་ནི། / ངོས་འདོད / ངེས་ཀ / ངེས་ཀ་ཁ / ངེས་ཀ་ཁ་ཕ / ངེས་ཀ་ཁ་ཕ་ཁ / ངེས་ཀ་ཁ་ཕ་ཁ་ཁ / ངོས་ལེན / ངོས་ལེན་ཁ / ངོ་ཁ / ངོ་ཁ་ཁ / ངོ་ཁ་ཁ་ཁ / ངོ་ཁ་ཁ་ཁ / ངོ་ཁ་ཁ / ངོ་ཁ / ངོ་ཁ / ངོ / ངོ / ངོ

རེལ་ལིའི་ཁང་མིག noun
rel li khang mik

ปุหุณฺณกรุ

pauhauṇaukarau

སྒོ་བ་སྒོ་ཐ / རེལ་ལིའི་ཁང་མིག

ม๊ะฑิริย

maædairaiya

རེལ་ལིའི་ཁང་མིག / ཁྱིང་རྒ / ཁྱིང་རྒ་འགོར་ལོ

རེས་གཟའ noun
ré za

ฑิน

daina

དུས་སྐབས / ཉུས་ཚོད / སྐབས / རེས་གཟའ / ཉིན་ཞག / ཉིན་མཚན་གཅིག ཉིན་མཚན་གཅིག ཉིན་ཞག

རེས་གཟའ་པ་སངས noun
ré za pa sang

สิกฺขราทา

saikauraādaā

རོ noun
ro

รสย

rasaya

གདམ་ཁའི་ལྷོག་ལྟར / ཕྱོ་ཚོར / ཕྱོ་བ / ཕྱེ་ཁ་བལ་ནི / ཕྱེ་ཁ་བལ་ནི་ཟས / ཕྱོ་ལ / ཕྱོ་ལ་བལ་ནི / ཕྱོ་ལ་བལ་ནི་ཟས / ཕྱོ་ལ་ཚོར་བ / ཕྱེ་ཁ་ལྷོང་རྒྱང་ཀ / ཕྱེ་ཁ་ཚོར / རོ / རོ་ལྷོང་ནི / རོ་ཚོར

โตเลฺาฺ

taeālae

ཕྱོ་ཁ / ཁན / རོ

ศรีรย

śaraīraya

འགོར་ཆེན / འདུས་ཚོགས / མ / ཕུང་པོ / ཕུང་མོ / ལུས / རོ / གཞི / གཟུགས

རོ་ཁྱི noun
ro khyi

ฌลฺลา

balalaā

ཁྱི / འཕར་ཕ་ཥོ་ইགས / རོ་ཁྱི

རོ་ཁྱི་ཏཱ་ཁཔ noun
ro khyi hap ké

ปาตาต

paeātata

པཏཱ་ལ་ / པཏཱ་ལ་ཀོ་ལྷ་ཅན་མ / ལྷ / ལྷ་ཅན / རོ་ཁྱི་ཏཱ་ཁཔ / ས་ཆས་ཅན་ཁྱི་ལྷ / ཁྱིང་ལྷགས / ཀྱོབ་མདའི་ལྷ

ลาอฺมฺ

laeāma

པཏཱ་ལ་ / པཏཱ་ལ་ཀོ་ལྷ་ཅན་མ / ལྷ / ལྷ་ཅན / རོ་ཁྱི་ཏཱ་ཁཔ / ས་ཆས་ཅན་ཁྱི་ལྷ / ཁྱིང་ལྷགས / ཀྱོབ་མདའི་ལྷ

สม

sama

པཏཱ་ལ་ / པཏཱ་ལ་ཀོ་ལྷ་ཅན་མ / ལྷ / ལྷ་ཅན / རོ་ཁྱི་ཏཱ་ཁཔ / ས་ཆས་ཅན་ཁྱི་ལྷ / ཁྱིང་ལྷགས / ཀྱོབ་མདའི་ལྷ

จรฺม

carama

པཏཱ་ལ་ / པཏཱ་ལ་ཀོ་ལྷ་ཅན་མ / ལྷ / ལྷ་ཅན / རོ་ཁྱི་ཏཱ་ཁཔ / ས་ཆས་ཅན་ཁྱི་ལྷ / ཁྱིང་ལྷགས / ཀྱོབ་མདའི་ལྷ

རོ་ཁྱིའི་འཚོལ་ནད noun
ro khyi chöl né

ภีไตกาวา

bhaītaikaāva

འཚོལ་ནད / ལྟང་བ / འཇིགས་ལྟང་ / མེ་དཔལ་བ / རོ་ཁྱིའི་འཚོལ་ནད / ལྷག་ལྟང་

རོ་རྒྱང་ནི verb
ro nyong ni

รสย

rasaya

གདམ་ཁའི་ལྷོག་ལྟར / ཕྱོ་ཚོར / ཕྱོ་བ / ཕྱེ་ཁ་བལ་ནི / ཕྱེ་ཁ་བལ་ནི་ཟས / ཕྱོ་ལ / ཕྱོ་ལ་བལ་ནི / ཕྱོ་ལ་བལ་ནི་ཟས / ཕྱོ་ལ་ཚོར་བ / ཕྱེ་ཁ་ལྷོང་རྒྱང་ཀ / ཕྱེ་ཁ་ཚོར / རོ / རོ་ལྷོང་ནི / རོ་ཚོར

རོ་ཚོར noun
ro tsor

รสย

rasaya

གདམ་ཁའི་ལྷོག་ལྟར / ཕྱོ་ཚོར / ཕྱོ་བ / ཕྱེ་ཁ་བལ་ནི / ཕྱེ་ཁ་བལ་ནི་ཟས / ཕྱོ་ལ / ཕྱོ་ལ་བལ་ནི / ཕྱོ་ལ་བལ་ནི་ཟས / ཕྱོ་ལ་ཚོར་བ / ཕྱེ་ཁ་ལྷོང་རྒྱང་ཀ / ཕྱེ་ཁ་ཚོར / རོ / རོ་ལྷོང་ནི / རོ་ཚོར

རོགས་རམ noun
rok ram

ปกฺษว

pakaṣava

ཚ་རོགས / ཚ་རོགས་འབདཔ་ནི / ཡོན་གས་རམ / ཡོན་གས་རམ་འབདཔ་ནི / ཡོན་གས་རམ་ཕྱིན་ནི / ཆུབ / ཆུབ་སྐྱོར / ཆུབ་སྐྱོར་འབདཔ་ནི / ཆུབ་ཐག / ཀང་རྟེན / ཤུབས / སྐྱབས་གཟིགས / ལྷ་འབདཔ་མི / ལག་རྟེན་ལྟ་བྱ / ཕྱིང་ཟེ / ཕན / ཕན་འདེབས / ཕན་འདེབས་འབདཔ་ནི / ཕན་ཡོགས / ཕན་ནི / ཕན་པ / ཕན་བཏགས་ནི / ཕན་ཐོགས / ཕན་ཐོགས་ནི / རོགས་རམ / རོགས་རམ་འབདཔ་ནི / ཟུབ / གསོ་ནི / བཏེག་སྐྱོར / བཏེག་ནི / བཏེག་གསོ་བདབ་ལ / གཟུང་རྟེན / ཆུབ་ཐག ཆུབ་རྟེན

สหาย

sahaāya

ཚ་རོགས / ཚ་རོགས་འབདཔ་ནི / ཡོན་གས་རམ / ཡོན་གས་རམ་འབདཔ་ནི / ཡོན་གས་རམ་ཕྱིན་ནི / ཆུབ / ཆུབ་སྐྱོར / ཆུབ་སྐྱོར་འབདཔ་ནི / ཆུབ་ཐག / ཀང་རྟེན / ཤུབས / སྐྱབས་གཟིགས / ལྷ་འབདཔ་མི / ལག་རྟེན་ལྟ་བྱ / ཕྱིང་ཟེ / ཕན / ཕན་འདེབས / ཕན་འདེབས་འབདཔ་ནི / ཕན་ཡོགས / ཕན་ནི / ཕན་པ / ཕན་བཏགས་ནི / ཕན་ཐོགས / ཕན་ཐོགས་ནི / རོགས་རམ / རོགས་རམ་འབདཔ་ནི / ཟུབ / གསོ་ནི / བཏེག་སྐྱོར / བཏེག་ནི / བཏེག་གསོ་བདབ་ལ / གཟུང་རྟེན / ཆུབ་ཐག ཆུབ་རྟེན

རོགས་རམ་འབདཔ་ནི verb
rok ram bé ni

ปกฺษว

pakaṣava

ཚ་རོགས / ཚ་རོགས་འབདཔ་ནི / ཡོན་གས་རམ / ཡོན་གས་རམ་འབདཔ་ནི / ཡོན་གས་རམ་ཕྱིན་ནི / ཆུབ / ཆུབ་སྐྱོར / ཆུབ་སྐྱོར་འབདཔ་ནི / ཆུབ་ཐག / ཀང་རྟེན / ཤུབས / སྐྱབས་གཟིགས / ལྷ་འབདཔ་མི / ལག་རྟེན་ལྟ་བྱ / ཕྱིང་ཟེ / ཕན / ཕན་འདེབས / ཕན་འདེབས་འབདཔ་ནི / ཕན་ཡོགས / ཕན་ནི / ཕན་པ / ཕན་བཏགས་ནི / ཕན་ཐོགས / ཕན་ཐོགས་ནི / རོགས་རམ / རོགས་རམ་འབདཔ་ནི / ཟུབ / གསོ་ནི / བཏེག་སྐྱོར / བཏེག་ནི / བཏེག་གསོ་བདབ་ལ / གཟུང་རྟེན / ཆུབ་ཐག ཆུབ་རྟེན

สหาย

sahaāya

ཚ་རོགས / ཚ་རོགས་འབདཔ་ནི / ཡོན་གས་རམ / ཡོན་གས་རམ་འབདཔ་ནི / ཡོན་གས་རམ་ཕྱིན་ནི / ཆུབ / ཆུབ་སྐྱོར / ཆུབ་སྐྱོར་འབདཔ་ནི / ཆུབ་ཐག / ཀང་རྟེན / ཤུབས / སྐྱབས་གཟིགས / ལྷ་འབདཔ་མི / ལག་རྟེན་ལྟ་བྱ / ཕྱིང་ཟེ / ཕན / ཕན་འདེབས / ཕན་འདེབས་འབདཔ་ནི / ཕན་ཡོགས / ཕན་ནི / ཕན་པ / ཕན་བཏགས་ནི / ཕན་ཐོགས / ཕན་ཐོགས་ནི / རོགས་རམ / རོགས་རམ་འབདཔ་ནི / ཟུབ / གསོ་ནི / བཏེག་སྐྱོར / བཏེག་ནི / བཏེག་གསོ་བདབ་ལ / གཟུང་རྟེན / ཆུབ་ཐག ཆུབ་རྟེན

རོལ་གར noun
röl gar

อปฺเปรา

opaeraā

སྒོ་ས་གར / སྒོ་ས་གར་ཁང་ / སྒོ་ས་གར་ལས་ཁུ / རོལ་གར / འཕྲལ་གཞས

རོལ་དབྱངས noun
röl yang

รีดฺมย

raidamaya

འཕོར་ཚད / ལྷན་ས་ཚད / བཅད་ཤགས / བཅད་ཤགས / ལྷ་དབྱངས / འཕར་ཚད / ཁང་ཁ་ཚད / ཁོག་ཚོང་བལྟ་ནི / རོལ་དབྱངས / ཐལས་ལམ / ཚད་འཕལ་ནི / ཚད་བཏོན་ནི

ปิยวรกฺ

paiyavaraka

འཕོར་ཚད / ལྷན་ས་ཚད / ངན་ཤད / བཅད་ཤགས / བཅད་ཤགས / ལྷ་ངན་ཚད / འཕར་ཚད / ཕྱི་ཚད / འཕར་ཚས / ཟླིགས / གཞན་ཚད / ཅ་ལྟགས / ཁོག་ཚོང་བལྟ་ནི / རོལ་དབྱངས / ཐང་ / གསོལ / ཐག་རིས / ཐལས་ལམ / ཚད / ཚད་འཕལ་ནི / ཚད་ཤགས / ཚད་བཏོན་ནི / བར་ཐག་ བར་རིས

ཀ noun
ka

หิส

haisa

ལྟེ་ཁྲབ / མགོ / འགོ་འཛིན / མཁྱ་ཏོ / ཁྱངས་ཁ / ཀ / ཀ་མགོ / ལྟ་ཕྱིན་ནི / ཟླངས / ཟླ་བ་ཚོར་ཆ / གསོ་འཛིན / གསོ་ཥོ / ངན / ངན་འཛིན / གསོལ་ཟླ་ཆེ / ཟླ་ཏོག ཆེ

ཀ་མགོ noun
ka go

หิส

haisa

ལྟེ་ཁྲབ / མགོ / འགོ་འཛིན / མཁྱ་ཏོ / ཁྱངས་ཁ / ཀ / ཀ་མགོ / ལྟ་ཕྱིན་ནི / ཟླངས / ཟླ་བ་ཚོར་ཆ / གསོ་འཛིན / གསོ་ཥོ / ངན / ངན་འཛིན / གསོལ་ཟླ་ཆེ / ཟླ་ཏོག ཆེ

ཀང་ཉ noun
kang nya

ปาเการิสํสา

paeākairaisasaā

ཀང་ཐང་འགྱོ་མི noun
kang tang gyo mi

ฝะลฺมะระณุ

ælamaærauṇau

ཀང་འགྱལས / ཀང་ཐང་འགྱོ་མི

ཀང་མཐིལ noun
kang til

ฝฑิย

aḍaiya

ཚ་རོགས་མེད་པ / ཡོན་གས་མེད་པའི / འགྱལ་སྒྲོང་ཕོག་འཛིན་ལྟ་ཏུ / ཀང་མཐིལ / ཆུང་ཡོའི / ལམ་ཐྲོགས་གཅིག་གི / ཕྱམ་མཐིལ / མེ་གཅིག་གི་ངོན་ལྟ / མི་མེད་པའི / ཁྱག་ཆུང་ / ཕུང་རྟོག་གཅིག / ཡ་ཆུང་ / ཆུང་མ་གཅིག གཅིག་ཕུར / ཕུང་རྟོག་གཅིག ཁ་ཆེན་ཆ་ཆུབ་པའི

อฑฺวิตียย

adavitaīya

ཡོན་གས་མེད་པའི / འགྱལ་སྒྲོང་ཕོག་འཛིན་ལྟ་ཏུ / ཀང་མཐིལ / ཆུང་ཡོའི / ལམ་ཐྲོགས་གཅིག་གི / ཕྱམ་མཐིལ / མེ་གཅིག་གི་ངོན་ལྟ / དམིགས་བསལ་གྱི / ཁྱག་ཆུང་ / ཕུང་རྟོག་གཅིག / གཞན་ལས་ཆེད་ལ / ཀ་ཆུང་ / ཕུང་རྟོག་གཅིག ཁ་ཆེན་ཆ་ཆུབ་པའི

อสมสม

asamasama

ཡོན་གས་མེད་པའི / འགྱལ་སྒྲོང་ཕོག་འཛིན་ལྟ་ཏུ / ཀང་མཐིལ / ཆུང་ཡོའི / ལམ་ཐྲོགས་གཅིག་གི / ཕྱམ་མཐིལ / མེ་གཅིག་གི་ངོན་ལྟ / དམིགས་བསལ་གྱི / ཁྱག་ཆུང་ / ཕུང་རྟོག་གཅིག / གཞན་ལས་ཆེད་ལ / ཀ་ཆུང་ / ཕུང་རྟོག་གཅིག ཁ་ཆེན་ཆ་ཆུབ་པའི

อนนฺย

ananaya

ཡོན་གས་མེད་པའི / འགྱལ་སྒྲོང་ཕོག་འཛིན་ལྟ་ཏུ / ཀང་མཐིལ / ཆུང་ཡོའི / ལམ་ཐྲོགས་གཅིག་གི / ཕྱམ་མཐིལ / མེ་གཅིག་གི་ངོན་ལྟ / དམིགས་བསལ་གྱི / ཁྱག་ཆུང་ / ཕུང་རྟོག་གཅིག / གཞན་ལས་ཆེད་ལ / ཀ་ཆུང་ / ཕུང་རྟོག་གཅིག ཁ་ཆེན་ཆ་ཆུབ་པའི

ปมณกฺ

pamaṇaka

ཚ་རོགས་མེད་པ / ཡོན་གས་མེད་པའི / འགྱལ་སྒྲོང་ཕོག་འཛིན་ལྟ་ཏུ / ཀང་མཐིལ / ཆུང་ཡོའི / ཆུང་མ་གཅིག་གི་ངོན / ལམ་ཐྲོགས་གཅིག་གི / ཕྱམ་མཐིལ / མེ་གཅིག་གི་ངོན་ལྟ / ཁ་ཆེ་ཆ / ཁ་ཆ / ཁ་ཆ / ཕ / ཕ / ཕ

རྐང་འགྲུལ noun
kang drül

মাৰ্তু
maāratau

སྦྱི་ཚུ་གསུམ་པ། བཏེ་ནི། རྩོལ་ནི། གོམ་སྟོ་ནི། འགྲོ་ཐང། མཁྱོགས་འགྲུལ། མཁྱོགས་སྟོང་འབད་ནི། / ཆུས་འགྲོ་ནི། / རྐང་འགྲུལ། / ལྟ་འབད་ནི། / ལམ་འགྲུལ་ཆུད་ནི། / ལམ་འགྲོ་ནི། / ངོ་ཚོར་འགྲུལ་སྟོང། / ངོ་ཚོར་བ་འགྲོས། / རིམ་འགྲོས། / རྒྱ་སྒྲིག་འགྲོ་ནི

རྐང་འགྲུལཔ noun
kang drulpa

ঞেলেমৰেঞ্জু
ælamaærauṇau

རྐང་འགྲུལཔ / རྐང་ཐང་འགྲོ་མི

རྐང་རིལ noun
kang ril

পাপনাঁদু
paāpanadau

རྐང་རིལ / རྐང་རིལ་ཟྭད་པོ / རྐང་ཟྭད

རྐང་རིལ་དང་ noun
kang ril dang

জাল
jaāla

དཱ་རིལ་བྱས་ཕྱི་བྱ / བྱས / རྐང་རིལ་དང་ / སྒོག་རིག་ཡོངས་འཛིལ / ཡོངས་འཛིལ / དཱ་མིག་ཕེང་རས

শুদ্ধ
śaudadha

དམ་པ / དམ་པའི / དཱ་རིལ་བྱས་ཕྱི་བྱ / བྱས / ཆུ་འཛོམས / ཕྱིན་ཅན / ཕྱིན་ཆད་བསམ་ཅན / རྐང་རིལ་དང་ / སྒོག་རིག་ཡོངས་འཛིལ / ལྷ་འཛོམས / ཁན་ཚུན་མཐུད་འཛིལ / དཔེར་ནི་ལས་སྒོའི་ཡོངས་འཛིལ་ལྟ་བྱ / ཆ་ཅན / མཐུད་འཛིལ / ཡོངས་འཛིལ / བཟང་པོ / བཟང་པོའི / དཱ་མིག ཕེང་རས / སྒོག་རིག་ཡོངས་འཛིལ་དང་ ཆུང་བསྡུགས་ཡོངས་འཛིལ་ལྟ་བྱ / དཔེར་ན་ འགོར་ལམ་ཡོངས་འཛིལ་ལྟ་བྱ / ཡང་དག ཡང་དག་པའི

རྐང་རིལ་ཚེད་མོའི་ནང་ noun
kang ril tsé mö nang

পিটুপস
paiṭaupasa

ལྷལ་ཏོ / ཆུབ / ཆུབ་ལར / ཆུབ་ལས / ཆུས་ལྟ / ཆུབ་ལྷང་ / ཆུབ་ཐལཡཱ་ད / རྐང་རིལ་ཚེད་མོའི་ནང་ / ཤུལ་ལས / ཤུལ་ལྟ / ཤུལ་མར / ཉིང་བདའ་ཚེ / ཉིང་ལས

পসুবৈস
pasaubaæsa

ལྷལ་ཏོ / ཆུབ / ཆུབ་ལར / ཆུབ་ལས / ཆུས་ལྟ / ཆུབ་ལྷང་ / ཆུབ་ཐལཡཱ་ད / རྐང་རིལ་ཚེད་མོའི་ནང་ / ཤུལ་ལས / ཤུལ་ལྟ / ཤུལ་མར / ཉིང་བདའ་ཚེ / ཉིང་ལས

ঞাপসু
āpasau

ལྷལ་ཏོ / ཆུབ / ཆུབ་ལར / ཆུབ་ལས / ཆུས་ལྟ / ཆུབ་ལྷང་ / ཆུབ་ཐལཡཱ་ད / རྐང་རིལ་ཚེད་མོའི་ནང་ / ལྷིན་ཚད / བཏུལ་ཝོག་སྟོང་ནི / བཏུལ་ཚད / བཏུལ་ཚད་སྟོང་ནི / ཤུལ་ལས / ཤུལ་ལྟ / ཤུལ་མར / ཉིང་བདའ་ཚེ / ཉིང་ལས

རྐང་རིལ་ཚེད་ཁུག་ noun
kang ril tsé mö kuk

ইলকাঁকয
ilakakaya

འབབ / གོལ / རྐང་རིལ་ལྟ་ བྱ་བཤོལ་ས་པའི་འབབ་ཚང་ / ཀ་ང་རིལ་ཚེད་ཁུག་ / དམིགས་ངོས / དམིགས་ནི / དམིགས་ཀྱིད / དམིགས་ཚད / དམིགས་ལུས / རིལ་ཚང་ / ཚ་གཏད་ནི

বসঁতুব
vasatauva

འབབ / ཅ་ལ / ཅ་ལ་བཟོ་ཞིའི་ཆུ / འཚེ་བ / ཆོས་ཚན / བསྡུད / བསྡུད་ངོས / ངོན་སྟོང་ / ངོན་ཚན / ཐུགས་མཚམས / གོལ་ལ / ངོས་ཀྱི / ཁ་ཅན / ཕ་ཁ / ཆུ་ཚ / ཆུ་ཐུགས / ཐ་བའི་ཡུལ / ཕྱིད་པ་པོ་ཀཱཥ་པོ / བཟོ་ངན་ཐ / ངཱ་ཀཱ་ཏ་ཀོ་ཥ / ཤུ་ཐ / ངཱ་ཀཱ་ཏ / རྐང་རིལ་ལྟ་ཏ་བཤོལ་ས་པའི་འབབ་ཚང་ / རྐང་རིལ་ཚེད་ཁུག་ / ཁེ་ཕན / ནགས་ཚུལ / ཁ་ཅན / ཕ་ཁ / ཆ་ཤས / ཁ་ཅན / ངན་ལ / ལྟ / ལྟ་འགན / ལས་ངོན / མི་ཤུངས / མི་ལེགས / ངན་ངོན / ངན་ངག / ངན་ངོན / ངན་ངག / ངན་ངོན / ངན་ངག

རྒྱང་པོའི། *adj*

kyang pö

தனி

tanai

གློག་མེད་པའི། / འགྱུར་སྒྲོང་པོག་འཛིན་ཆ་ཤུ / རྒྱང་པོའི། / ལམ་ཐྱོགས་གཅིག་གི། མི་གཅིག་གི་དོན་ལུ / ཕུང་རྟོག་གཅིག / ཕུང་རྟོག་གཅིག ཀན་ཏེན་མ་རྒྱབ་པའི

අඩinsert

aḍaiya

ཚ་རོགས་མེད་པ / གློག་མེད་པའི། / འགྱུར་སྒྲོང་པོག་འཛིན་ཆ་ཤུ / རྒྱང་པོའི། / ལམ་ཐྱོགས་གཅིག་གི། / ཆུམ་མཚོས / མི་གཅིག་གི་དོན་ལུ / མི་མེད་པའི། / ཁག་རྒྱང་ / ཕུང་རྟོག་གཅིག / ཡ་རྒྱང་ / རྒྱང་མཚན་ / ཕུང་རྟོག་ཀན་ཏེན་མ་རྒྱབ་པའི

தனிவம

tanaivama

ཚ་རོགས་མེད་པ / གློག་མེད་པའི། / འགྱུར་སྒྲོང་པོག་འཛིན་ཆ་ཤུ / རྒྱང་པོའི། / ལམ་ཐྱོགས་གཅིག་གི། / མི་གཅིག་གི་དོན་ལུ / མི་མེད་པའི། / ཁག་རྒྱང་ / ཕུང་རྟོག་གཅིག / ཡ་རྒྱང་ / ཕུང་མ་གཅིག་ཀན་ཏེན་ཕུར / ཕུང་རྟོག་གཅིག ཀན་ཏེན་མ་རྒྱབ་པའི

පමණක්

pamaṇaka

ཚ་རོགས་མེད་པ / གློག་མེད་པའི། / འགྱུར་སྒྲོང་པོག་འཛིན་ཆ་ཤུ / རྒྱང་པོའི། / ཕུང་ཆ་ཚོས / ཕུང་ཁ་ཅིག / ལམ་ཐྱོགས་ཀན་ཏེ / ཕ་ཐ / ཕ་ཐ / ཕ / ཕ / ཕ

རྒོལ་འཛིང་འབད་ནི། *verb*

göl dzing bé ni

ཕ་རཧཱ་ར་ཀ

parahaāraka

དབ་ཆོས / དབ་ཆོས་འབད་ནི / འཛིང་མི / རྒོལ་རྩད་འབད་ནི / རྒོལ་འཛིང་འབད་ནི / ཐུན་སྒེར་རྒྱབ་ནི / ཁ་གཏུང་བ / ཁ་གཏུང་ནི / སྒྲོན་བཙོར་འབད་ནི / སྒྲོན་བཙོར་དགོ་པོ / གནོད་པ / གནོད་ཉམས་ནི / ཁམས་ཆད་ནི / ཁམས་ཆད་ཀྱི / ཁ་ཤས་ / ཕོག་ཚོད་ཁང་ནི / ཁ་ཕོག / ས་ཁོངས / ས་གནས / ཁ་ཕོག / ས་ཁོངས / ས་ཁ / ས་ཁོ / ས་ཁོངས / ས་གནས / ས་ཁ / ཁ་ཕེད / ཁ་ཕ / ཐལ་ཕ / ཁ / ཁ་ཕ / ཁ / ཁ / ཁ

རྒྱ་ཆེ་བ *noun*

gya chewa

මුහුදේ

mauhaudau

རྒྱ་མཚོ / རྒྱ་མཚོ་ཆེན་མོ / མཐའི་རྒྱ་མཚོ / རྒྱ་ཆེ་བ / རྒྱ་མཚོ / རྒྱ་མཚོའི་ནུབས / ལེ་ཤ / མཚོ

සාගර

saāgara

རྒྱ་ཆེ་བ / རྒྱ་མཚོ / རྒྱ་མཚོའི་ནུབས / རྒྱ་མཚོ་ཆེན་མོ / ལེ་ཤ / མཐའི་རྒྱ་མཚོ / མཚོ

རྒྱ་ཆེན་པོ *adj*

gya chen po

මනස්කාන්ත

manasakaānata

སྦོམ / ཆེན་པོ / མཚོག་ཏུ་ལྡན་པའི / རྒྱ་ཆེན་པོ / ཤིན་ཏུ་ལེགས་པའི

རྒྱ་ཐང་ *noun*

gya tang

චාම්

caāma

བཟླས་བརྗོད / རྒྱ་ཐང་ / རྒྱས་སྦོས་མེད་པའི / འཇམ་གསེ / འཇམ་ཏོང་ཏོ / མཁས་པ་རང་མིན་པ / ངལ་ཕའི / ཐོ་དམན་པ / ཉམ་ཆུང་ / ས་ཐང་ / ཐང་ / སྦོས་མ་ཆེ་བའི / གཞི་ཆུང་གི

පැතලි

paætalai

ཆ་གང་ས / ངོ་མཉམ / འཛུ་མཉམ / འཛུ་སྦོས / འཛན་འཛ / རྒྱ་ཐང་ / ཁོང་མཉམ་པའི / འགོང་སྦོས / ལོངས་ལོ་ཆུ་བུ / ལེབ་ལེབ / ལེབ་ཏགས་ཏ / ཆུང་མེདས / སྦོམས་ཏང་ཏ / སྦོམས་ཏོག་ཏོ / ས་ཐང་ / ཐང་ / ཐང་ / ཐང་ཀཱར / ཐོང་ཏང་ཏ / ཐོ་མེདས / ཆུ་བ་ལས / ཞི་འཇམ་གྱི

සරල

sarala

བཟླས་བརྗོད / རྒྱ་ཐང་ / རྒྱས་སྦོས་མེད་པའི / འཇམ་པ / འཇམ་པའི་གནས་ཆུངས / འཇམ་གསེ / འཇམ་ཏོ / འཇམ་ཏོང་ཏོ / འཇམ་ཏོང་ཏོ་བཟོ་ནི / མཁས་པ་རང་མིན་པ / ངལ་ཕའི / ཐོ་དམན་པ / ཉམ་ཆུང་ / ཉམ་ཆུང་ / ས་ཐང་ / ཐང་ / སྦོས་མ་ཆེ་བའི / གཞི་ཆུང་གི

සුමට

saumaṭa

ཆ་གང་ས / ཆར་པ་དང་ཟླུང་མ་ཆུ་བུ / དཔེ་ཏམ་མེད་པའི / མཇུར་ས་ཆ་བའི / ངོ་མཉམ / ཟླ་འཇམ་པའི / འཛུ་མཉམ / འཛུ་ཐོ་ཏ / འཛུ་འཛ / རྒྱ་ཐང་ / ཅན་ཏོ་ཏ / ཅུམ་ལྡན་ཏུ / འཇམ་ཆུ / འཇམ་ནུ་ཐུ / འཇམ་ཏ་ཏགས་པའི / ཐུམས་ཐིང་ཅན / ཁོང་མཉམ་པའི / འགོང་ཐོ་ཏ / ཁ་ཏགས་ཏ / ཁ་ཏ / ཁ་ཏ / ཁ

རྒྱགས་པ་ལ། adj
gyak pa la

ګګﷺ
garaīsa

འགོར་ཆེ་བ། / དཔལ་ཕུད། / གཙང་དགས། / རྒྱགས་པ་ལ། / རྒྱགས་ཏོ་རིལ་རེ། / ཏུམ། / ཏུམ་ཚོབ་ཆེ། / ཟླ་པགས་པ། / ཟླ་ཁམ་འཕེལ་བའི་ཟླད། / ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་དོན། / དམིགས་བསལ་མཐའ་མཐུན་བཅེས། / ཐོན་ཆེ་བ། / རིགས་པ་ངམན་པ། / གཏོས་ཆེ་བ། / ཁ་ཤས། / ཆོ་ལྷན། / ལྷག་པགས་པ། / མཐུག་ཚད། / གཞན་ཁང་མ་འདུ་བའི་འཚམ་ཏོག་ཏོ

ཨེདཡ
maedaya

འགོར་ཆེ་བ། / དཔལ་ཕུད། / གཙང་དགས། / རྒྱགས་པ་ལ། / རྒྱགས་ཏོ་རིལ་རེ། / ཏུམ། / ཟླ་པགས་པ། / ཟླ་ཁམ་འཕེལ་བའི་ཟླད། / ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་དོན། / དམིགས་བསལ་མཐའ་མཐུན་བཅེས། / ཐོན་ཆེ་བ། / རིགས་པ་ངམན་པ། / གཏོས་ཆེ་བ། / ཁ་ཤས། / ཆོ་ལྷན། / ལྷག་པགས་པ། / མཐུག་ཚད། / གཞན་ཁང་མ་འདུ་བའི་འཚམ་ཏོག་ཏོ

རྒྱགས་ཚད། noun
gyak tsé

ཀཌཌ
kaňdau

འགོར་ཆེན། / གཙས་པ་རེ། / རྒྱགས་ཚད། / ཁ་གཟར། / ལ། / ལེ་ཤ། / ཟླ་ཏོ། / རེ་ཥ། / རེ་ཆེན། / བསམ་ཡིས་མི་ལྟབ་པ / ཕྱར། / ཟླ་ཏོག་ རེ

ཀཌཌཀར
kaňdaukara

འགོར་ཆེན། / གཙས་པ་རེ། / རྒྱགས་ཚད། / ཁ་གཟར། / ལ། / ལེ་ཤ། / ཟླ་ཏོ། / རེ་ཥ། / རེ་ཆེན། / བསམ་ཡིས་མི་ལྟབ་པ / ཕྱར། / ཟླ་ཏོག་ རེ

ཀཌཝཊི
kaňdauvaæṭai

འགོར་ཆེན། / གཙས་པ་རེ། / རྒྱགས་ཚད། / ལེ་ཤ། / རེ་ཥ / རེ་ཆེན། / བསམ་ཡིས་མི་ལྟབ་པ

རྒྱང་ཐག་བར་ཐག། noun
gyang tak bar tak

ཌཱུཪཏཋ
daurasatha

རྒྱ་ཆེ་དགས། / རྒྱ་ཁྱོན། / རྒྱང་རིང་ / རྒྱང་རིང་ / ཏ་ཙང་ཁྱང་ཀུ / དཀོན་དགས། / གཤམ་མེད་ས་མེད་ཁྱང་ཀུ / མཐའ་ཟུར / ཐག་རིང་ / ཐག་རིང་ས་ར / ཐག་རིང་བའི / མཐའ་འགོད / རྒྱང་ཐག་ བར་ཐག / ཐག ཐག་རིང་ཕྱང་ / རྒྱང་ཐག ཐག་ རིང

རྒྱང་ཐག་ཐག་ཐག་ཐ། noun
gyang tak bar tak tak ring

ཌཱུཪཏཋ
daurasatha

རྒྱ་ཆེ་དགས། / རྒྱ་ཁྱོན། / རྒྱང་རིང་ / རྒྱང་རིང་ / ཏ་ཙང་ཁྱང་ཀུ / དཀོན་དགས། / གཤམ་མེད་ས་མེད་ཁྱང་ཀུ / མཐའ་ཟུར / ཐག་རིང་ / ཐག་རིང་ས་ར / ཐག་རིང་བའི / མཐའ་འགོད / རྒྱང་ཐག་ བར་ཐག / ཐག ཐག་རིང་ཕྱང་ / རྒྱང་ཐག ཐག་ རིང

རྒྱང་ཕུད། noun
gyang pü

པཻཏཱུཝཧལཻ
paiṭauvahalae

རྒྱང་ཕུད། / རྒྱལ་ཁབ་ཐང་མ། / རང་ཡུལ་ཐང་མ། / མཐར་བཏང

རྒྱང་བཟླཀས། noun
gyang drak

ས་མཱཔཱ་ར་ཥ་ཎ་ཡ
*samaparaeṣaṇaya

འཚུ་བ། / རྒྱང་བཟླཀས། / རྒྱང་འཕེན། / རྒྱང་འཕེན། / ཐོ་བཏགས། / འཕགས་ལས

པུ་ཝ་ཏཱ
pauvata

རྒྱང་བཟླཀས། / ལོ་ཆུས། / གནས་ཚུལ། / གས་ར་འཐུར། / གས་ར་ཐོག་ཁ་ཤས། / ཁ་ཤ་ཡ། / ཁ་ཤ་ཡ། / ཁ་ཤ་ཡ། / ཁ་ཤ་ཡ

རྒྱང་བཟླཀས་འཕྲུལ་ཁང་ noun
gyang drak trül khang

ས་ཐཱ་ན་ཡ
sathaānaya

འབབ་ཚུགས / བར་ལྟང་ / ཆགས་གནས / ཆགས་ཡུལ / ཐོང་ཁྱིམ / ཐོང་ས / ཐོང་ཐང་ / ཐོང་ཟླ་བས / ཐོང་ཁྱི / དུས་ཡུན / རྒྱང་བཟླཀས་འཕྲུལ་ཁང་ / ཁང་མིག / ལྷ་འགན / ལས་གཡོག་ཕྲེ་ཤ / ངམས་ལྷར / ནམ་མཁའ / ལྟང་ཤ / གནས / གནད་དོན / གནས་ལྟར་ས / གནས་ཚད / ར་ངང་ / ས་ཕྱོགས / ས་ཡོ / ས་ཁོངས / ས་གནས / ས་ཚོགས / ཁ་ཕྱོགས / ཁ་ཁོ / ཁ་ཁོངས / ཁ་ཁ / ཁ་ཁ / ཁ་ཁ / ཁ་ཁ / ཁ / ཁ /

རྒྱབ་ཁར *prep*

gyap khar

ཨཱཔཱསུ

āpasau

སྒལ་དཀྱ / རྒྱབ / རྒྱབ་ཁར / རྒྱབ་ལས / རྒྱབ་ལྟ / རྒྱབ་སྟོང་ / རྒྱབ་ཐལ་མཛུབ་བ / ཤང་རིལ་ཁྲིད་མཱའི་ནང་ / སྐྱེན་ཚད / བཏབ་ལོག་སྟོང་རྒྱ / བཏབ་ཚད / བཏབ་ལོག་ཐོན་ཀ / ཀྱེང་བདའ་ཆེ / ཀྱེང་ལས

ཕེཏྲཔས

paiṭaupasa

སྒལ་དཀྱ / རྒྱབ / རྒྱབ་ཁར / རྒྱབ་ལས / རྒྱབ་ལྟ / རྒྱབ་སྟོང་ / རྒྱབ་ཐལ་མཛུབ་བ / ཤང་རིལ་ཁྲིད་མཱའི་ནང་ / ཤུལ་ལས / ཤུལ་ལྟ / ཤུལ་མར / ཀྱེང་བདའ་ཆེ / ཀྱེང་ལས

པཐུཔཱཡ

pasaubaæsa

སྒལ་དཀྱ / རྒྱབ / རྒྱབ་ཁར / རྒྱབ་ལས / རྒྱབ་ལྟ / རྒྱབ་སྟོང་ / རྒྱབ་ཐལ་མཛུབ་བ / ཤང་རིལ་ཁྲིད་མཱའི་ནང་ / ཤུལ་ལས / ཤུལ་ལྟ / ཤུལ་མར / ཀྱེང་བདའ་ཆེ / ཀྱེང་ལས

རྒྱབ་གཏང་ས *noun*

gyap té sa

ཨཱནཱکར

ænakara

ཐུ་གཟིངས་ཀོ་མ / རྒྱབ་གཏང་ས / ཐོ་གཏང་ས

ནཱཾഗུരമ

naæṁgaurama

ཐུ་གཟིངས་ཀོ་མ / རྒྱབ་གཏང་ས / ཐོ་གཏང་ས

རྒྱབ་གཱའུ *noun*

gyap gau

ཤཻཥཡནཱ

śaeṣayana

གཱའུ / རྒྱབ་གཱའུ / ཕྱང་འགོར

རྒྱབ་ཐག *noun*

gyap tak

ས་ཧཱཡ

sahaāya

ཆ་རོགས / ཆ་རོགས་འབད་ནི / ཐོག་ས་རམ / ཐོག་ས་རམ་འབད་ནི / ཐོག་ས་རམ་ཕྱིན་ནི / རྒྱབ / རྒྱབ་ཐོག / རྒྱབ་ཐོག་འབད་ནི / རྒྱབ་ཐག / ཤུང་ཏེན / ཤུང་ཐོག / ལག་ཏེན་ཕྱི་ཏ / ཕན / ཕན་འདེབས / ཕན་འདེབས་འབད་ནི / ཕན་ཐོགས / ཕན་ནི / ཕན་པ / ཕན་བཏགས་ནི / ཕན་ཐོགས / ཕན་ཐོགས་ནི / རབ་ཏུབ་འབད་ནི / རོགས་རམ / རོགས་རམ་འབད་ནི / ཏུབ / གསོ་ནི / བཏེགས་ཐོག / བཏེགས་ནི / བཏེགས་གསོ་བདུས / གཟུང་ཏེན / རྒྱབ་ཐག རྒྱབ་ཏེན

ས་ཧཱཡཱོཁཡ

sahayaeāgaya

ཆ་རོགས་འབད་ནི / ཐོག་ས་རམ / ཐོག་ས་རམ་ཕྱིན་ནི / / རྒྱབ / རྒྱབ་ཐོག / རྒྱབ་ཐོག་འབད་ནི / རྒྱབ་ཐག / ཤུང་ཏེན / ཤུང་ཐོག / ལག་ཏེན་ཕྱི་ཏ / ནགས་ནི / ནགས་ཏེ / ནགས་ཐོག / ནགས་ནི / ནགས་ཐོག / ནགས་ནི / ནགས་ཏ / ནགས་ཏ / ནགས་ཏ / ནགས་ཐ / ནགས / ནགས / ནགས

རྒྱབ་འགལ་འབད་ནི། *verb*

gyap gel bé ni

विरोधना

vairaeādhataā

ཕྱི་འགྱུར / ལྟོག་ཕྱོགས / འགལ་བ / ཆོས་བརྗོད / ཆོས་གཏམ / རྒྱབ་འགལ / རྒྱབ་འགལ་འབད་ནི། / རྒྱབ་འགལ་ཚིགས་པ / མི་མཐུན་པ / ནན་བརྗོད་འབད་ནི། / ངོ་ཆོས / ངོ་ཆོས་འབད་ནི།

विरोधनावय

vairaeādhataāvaya

ཕྱི་འགྱུར / ལྟོག་ཕྱོགས / འགལ་བ / ཆོས་བརྗོད / ཆོས་གཏམ / རྒྱབ་འགལ / རྒྱབ་འགལ་འབད་ནི། / རྒྱབ་འགལ་ཚིགས་པ / མི་མཐུན་པ / ནན་བརྗོད་འབད་ནི། / ངོ་ཆོས / ངོ་ཆོས་འབད་ནི།

विपक्ष

vaipakaṣa

ཆོས་བརྗོད / ཆོས་གཏམ / རྒྱབ་འགལ / རྒྱབ་འགལ་འབད་ནི། / ནན་བརྗོད་འབད་ནི། / ངོ་ཆོས / ངོ་ཆོས་འབད་ནི། / ཕྱི་འགྱུར / ལྟོག་ཕྱོགས / འགལ་བ / རྒྱབ་འགལ / རྒྱབ་འགལ་ཚིགས་པ / མི་མཐུན་པ / ངོ་ཆོས

उद्घाषणा

udaghaeāṣaṇa

ཕྱི་འགྱུར / ལྟོག་ཕྱོགས / འགལ་བ / ཆོས་བརྗོད / ཆོས་གཏམ / རྒྱབ་འགལ / རྒྱབ་འགལ་འབད་ནི། / རྒྱབ་འགལ་ཚིགས་པ / མི་མཐུན་པ / ནན་བརྗོད་འབད་ནི། / ངོ་ཆོས / ངོ་ཆོས་འབད་ནི།

རྒྱབ་ལས *adv*

gyap lé

पिटुपस

paiṭaupasa

སྒྲས་ཏོ / རྒྱབ / རྒྱབ་ལས / རྒྱབ་ལ / རྒྱབ་སྦྱང་ / རྒྱབ་ཐལཡཱ་ད / ཤང་རིལ་ཁྲོད་མཱའི་ནང་ / ཤུལ་ལས / ཤུལ་ལ / ཤུལ་མར / ཏིང་བདའ་ཁ / ཏིང་ལས

एसे

esae

ཕྱིས་ལ / ཕྱིན་ཚད / དེ་ཅིག / དེ་གིས་ཁེ / དེ་ལ་བཅིན་ཏེ / དེ་བཅིན / དེ་བཟུམ / འདི་བཟུམ་ཁེ / རྒྱབ་ལས / ཉ་ཅང / ཁྲོས་ལ / གནས་མེད་ས་མེད / ཞིན་ཏु / ཤུལ་ལས / དེ་ཅིག དེ་བཟུམ་ཁེ

पसु

pasau

རྒྱབ་ལས / ཁྲོས་ལ / ཤུལ་ལས / ཤུལ་མ་ལ་ཁེ / ཤུལ་མར / ཏིང་ལས

पसुबैस

pasaubaæsa

སྒྲས་ཏོ / རྒྱབ / རྒྱབ་ལས / རྒྱབ་ལ / རྒྱབ་སྦྱང་ / རྒྱབ་ཐལཡཱ་ད / ཤང་རིལ་ཁྲོད་མཱའི་ནང་ / ཤུལ་ལས / ཤུལ་ལ / ཤུལ་མར / ཏིང་བདའ་ཁ / ཏིང་ལས

पसुव

pasauva

ཕྱིས་ལ / ཕྱིན་ཚད / རྒྱབ་ལས / ཁྲོས་ལ / ཤུལ་ལས / ཏིང་ལས

आपसु

āpasau

སྒྲས་ཏོ / རྒྱབ / རྒྱབ་ལས / རྒྱབ་ལ / རྒྱབ་སྦྱང་ / རྒྱབ་ཐལཡཱ་ད / ཤང་རིལ་ཁྲོད་མཱའི་ནང་ / སྒྲིན་ཚལ / ངའུལ་ལོག་སྒོང་ནི། / ངའུལ་ཚལ / ངའུལ་ཚལ་སྒོང་ནི། / ཤུལ་ལས / ཤུལ་ལ / ཤུལ་མར / ཏིང་བདའ་ཁ / ཏིང་ལས

རྒྱབ་ལ *prep*

gyap lu

पिटुपस

paiṭaupasa

སྒྲས་ཏོ / རྒྱབ / རྒྱབ་ལས / རྒྱབ་ལ / རྒྱབ་སྦྱང་ / རྒྱབ་ཐལཡཱ་ད / ཤང་རིལ་ཁྲོད་མཱའི་ནང་ / ཤུལ་ལས / ཤུལ་ལ / ཤུལ་མར / ཏིང་བདའ་ཁ / ཏིང་ལས

पसुबैस

pasaubaæsa

སྒྲས་ཏོ / རྒྱབ / རྒྱབ་ལས / རྒྱབ་ལ / རྒྱབ་སྦྱང་ / རྒྱབ་ཐལཡཱ་ད / ཤང་རིལ་ཁྲོད་མཱའི་ནང་ / ཤུལ་ལས / ཤུལ་ལ / ཤུལ་མར / ཏིང་བདའ་ཁ / ཏིང་ལས

आपसु

āpasau

སྒྲས་ཏོ / རྒྱབ / རྒྱབ་ལས / རྒྱབ་ལ / རྒྱབ་སྦྱང་ / རྒྱབ་ཐལཡཱ་ད / ཤང་རིལ་ཁྲོད་མཱའི་ནང་ / སྒྲིན་ཚལ / ངའུལ་ལོག་སྒོང་ནི། / ངའུལ་ཚལ / ངའུལ་ཚལ་སྒོང་ནི། / ཤུལ་ལས / ཤུལ་ལ / ཤུལ་མར / ཏིང་བདའ་ཁ / ཏིང་ལས

རྒྱབ་སྐྱོར *noun*

gyap kyor

पक्षव

pakaṣava

ཆ་རོགས / ཆ་རོགས་འབད་ནི། / ཕྱོགས་རམ / ཕྱོགས་རམ་འབད་ནི། / ཕྱོགས་རམ་ཕྱིན་ནི། / རྒྱབ / རྒྱབ་སྐྱོར / རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི། / རྒྱབ་ཐག / ཤུང་ཏེན / ལྷུངས་གཟིགས / ལྷ་འབད་མི། / ལག་རྐྱེན་ཚུ་བ / ཕན་འདེབས / ཕན་འདེབས་འབད་ནི། / ཕན་ཕྱོགས / ཕན་པ / ཕན་བཏགས་ནི / ཕན་ཐོགས / ཕན་ཐོགས་ནི / རོགས་རམ / རོགས་རམ་འབད་ནི། / ཐུབ / གསོ་ནི / བཏེགས་སྐྱོར / བཏེགས་ནི / བཏེགས་གསོ་དཔལ / གཟུང་ཏེན / རྒྱབ་ཐག རྒྱབ་ཏེན

सहाय

sahaāya

ཆ་རོགས / ཆ་རོགས་འབད་ནི། / ཕྱོགས་རམ / ཕྱོགས་རམ་འབད་ནི། / ཕྱོགས་རམ་ཕྱིན་ནི། / རྒྱབ / རྒྱབ་སྐྱོར / རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི། / རྒྱབ་ཐག / ཤུང་ཏེན / ལྷུངས་གཟིགས / ལྷ་འབད་མི། / ལག་རྐྱེན་ཚུ་བ / ཕན / ཕན་འདེབས / ཕན་འདེབས་འབད་ནི། / ཕན་ཕྱོགས / ཕན་པ / ཕན་བཏགས་ནི / ཕན་ཐོགས / ཕན་ཐོགས་ནི / རཚ་ཐུབ་འབད་ནི། / རོགས་རམ / རོགས་རམ་འབད་ནི། / ཐུབ / གསོ་ནི / བཏེགས་སྐྱོར / བཏེགས་ནི / བཏེགས་གསོ་དཔལ / གཟུང་ཏེན / རྒྱབ་ཐག རྒྱབ་ཏེན

सहायोगय

sahayaeāgaya

ཆ་རོགས་འབད་ནི། / ཕྱོགས་རམ / ཕྱོགས་རམ་ཕྱིན་ནི། / རྒྱབ / རྒྱབ་སྐྱོར / རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི། / རྒྱབ་ཐག / ཤུང་ཏེན / ལྷུངས / ལག་རྐྱེན་ཚུ་བ / གསོ་ནི / བཏེགས་སྐྱོར / བཏེགས་ནི / བཏེགས་གསོ་དཔལ / གཟུང་ཏེན / རྒྱབ་ཐག རྒྱབ་ཏེན

རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི། *verb*

gyap kyor bé ni

सहाय

sahaāya

ཆ་རོགས / ཆ་རོགས་འབད་ནི། / ཕྱོགས་རམ / ཕྱོགས་རམ་འབད་ནི། / ཕྱོགས་རམ་ཕྱིན་ནི། / རྒྱབ / རྒྱབ་སྐྱོར / རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི། / རྒྱབ་ཐག / ཤུང་ཏེན / ལྷུངས / ལྷ་འབད་མི། / ལག་རྐྱེན་ཚུ་བ / ཕན / ཕན་འདེབས / ཕན་འདེབས་འབད་ནི། / ཕན་ཕྱོགས / ཕན་པ / ཕན་བཏགས་ནི / ཕན་ཐོགས / ཕན་ཐོགས་ནི / རཚ་ཐུབ་འབད་ནི། / རོགས་རམ / རོགས་རམ་འབད་ནི། / ཐུབ / གསོ་ནི / བཏེགས་སྐྱོར / བཏེགས་ནི / བཏེགས་གསོ་དཔལ / གཟུང་ཏེན / རྒྱབ་ཐག རྒྱབ་ཏེན

सहायोगय

sahayaeāgaya

ཆ་རོགས་འབད་ནི། / ཕྱོགས་རམ / ཕྱོགས་རམ་ཕྱིན་ནི། / རྒྱབ / རྒྱབ་སྐྱོར / རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི། / རྒྱབ་ཐག / ཤུང་ཏེན / ལྷུངས / ལག་རྐྱེན་ཚུ་བ / གསོ་ནི / བཏེགས་སྐྱོར / བཏེགས་ནི / བཏེགས་གསོ་དཔལ / གཟུང་ཏེན / རྒྱབ་ཐག རྒྱབ་ཏེན

तोरनाना

taeāranana

གཏམ་པ་རྒྱབ་ནི / གཏམ་མི / རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི / བསགས་ཤུན་འབད་ནི / ཚོགས་རྒྱན་བསྡུར་ནི / ཚོགས་རྒྱན་བསགས་ནི

तोरा

taeāraā

གཏམ་པ་རྒྱབ་ནི / གཏམ་མི / རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི / བསགས་ཤུན་འབད་ནི / ཚོགས་རྒྱན / ཚོགས་རྒྱན་བསྡུར་ནི / ཚོགས་རྒྱན་བསགས་དཔལ / ཚོགས་རྒྱན་བསགས་ནི / ཚོགས་པའི་ཚོགས་རྒྱན

चनादा

chanada

གཏམ་པ་རྒྱབ་ནི / གཏམ་མི / རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི / བསགས་ཤུན་འབད་ནི / ཚོགས་རྒྱན / ཚོགས་རྒྱན་བསྡུར་ནི / ཚོགས་རྒྱན་བསགས་དཔལ / ཚོགས་རྒྱན་བསགས་ནི / ཚོགས་པའི་ཚོགས་རྒྱན

पक्षव

pakaṣava

ཆ་རོགས / ཆ་རོགས་འབད་ནི། / ཕྱོགས་རམ / ཕྱོགས་རམ་འབད་ནི། / ཕྱོགས་རམ་ཕྱིན་ནི། / རྒྱབ / རྒྱབ་སྐྱོར / རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི། / རྒྱབ་ཐག / ཤུང་ཏེན / ལྷུངས / ལྷ་འབད་མི། / ལག་རྐྱེན་ཚུ་བ / ཕན / ཕན་འདེབས / ཕན་འདེབས་འབད་ནི། / ཕན་ཕྱོགས / ཕན་པ / ཕན་བཏགས་ནི / ཕན་ཐོགས / ཕན་ཐོགས་ནི / རཚ་ཐུབ་འབད་ནི། / རོགས་རམ / རོགས་རམ་འབད་ནི། / ཐུབ / གསོ་ནི / བཏེགས་སྐྱོར / བཏེགས་ནི / བཏེགས་གསོ་དཔལ / གཟུང་ཏེན / རྒྱབ་ཐག རྒྱབ་ཏེན

རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་མི། *noun*

gyap kyor bé mi

सहाकार

sahakaāra

ཕྱག་ཤུ་མེ / ཕྱོགས་རམ་འབད་མི། / རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་མི། / ལས་རོགས་པ / ལས་རོགས / ཞིབ་རོགས

རྒྱབ་སྐྱོར་ལྷ་འགན། *noun*

gyap kyor la gen

देवना

daevana

རྒྱབ་སྐྱོར་ལྷ་འགན / སྐར་ཆ / ཡུང་ཙམ / ཟས་སྐྱོན

རྒྱབ་སྐྱོན། *noun*

gyap nön

कुषन

kauṣana

འབོལ་གཏམ / འབོལ་ཤལས / རྒྱབ་སྐྱོན

རྒྱབ་སྐྱོན་ངོ་སྐྱོར *noun*

gyap nön ngo jor

निर्देशय

nairadaeśaya

རྒྱབ་སྐྱོན་འབད་ནི། *verb*

gyap nön bé ni

निर्देश

nairadaeśa

རྒྱབ་སྐྱོན་འབད་ནི། / ངོ་སྐྱོར་འབད་ནི།

རྒྱབ་སྲུང་ *noun*

gyap sung

पसुबैस

pasaubaæsa

སྒྲས་ཏོ / རྒྱབ / རྒྱབ་ལས / རྒྱབ་ལ / རྒྱབ་སྦྱང་ / རྒྱབ་ཐལཡཱ་ད / ཤང་རིལ་ཁྲོད་མཱའི་ནང་ / ཤུལ་ལས / ཤུལ་ལ / ཤུལ་མར / ཏིང་བདའ་ཁ / ཏིང་ལས

आपसु

āpasau

སྒྲས་ཏོ / རྒྱབ / རྒྱབ་ལས / རྒྱབ་ལ / རྒྱབ་སྦྱང་ / རྒྱབ་ཐལཡཱ་ད / ཤང་རིལ་ཁྲོད་མཱའི་ནང་ / སྒྲིན་ཚལ / ངའུལ་ལོག་སྒོང་ནི། / ངའུལ་ཚལ / ངའུལ་ཚལ་སྒོང་ནི། / ཤུལ་ལས / ཤུལ་ལ / ཤུལ་མར / ཏིང་བདའ་ཁ / ཏིང་ལས

पिटुपस

paiṭaupasa

སྒྲས་ཏོ / རྒྱབ / རྒྱབ་ལས / རྒྱབ་ལ / རྒྱབ་སྦྱང་ / རྒྱབ་ཐལཡཱ་ད / ཤང་རིལ་ཁྲོད་མཱའི་ནང་ / ཤུལ་ལས / ཤུལ་ལ / ཤུལ་མར / ཏིང་བདའ་ཁ / ཏིང་ལས

རྒྱབ་ཧེལ་ས *noun*

gyap hel sa

वैवेकय

vaivaekaya

བར་མཚམས / རྒྱབ་ཧེལ་ས / ཚུལ་མ / ཐུ་ངན་ཁ / ཀ་ཀ / ངལ་ས་ངན / ངལ་གསོ / ངལ་ལཱོ / གཞན་མེ

इतिरि

itairai

བར་མཚམས / རྒྱབ་ཧེལ་ས / ཚུལ་མ / ཐུ་ངན་ཁ / ཀ་ཀ / ངལ་ས་ངན / ངལ་གསོ / ངལ་ལཱོ / གཞན་མེ

རྒྱམ་ཞོལ *noun*

gyam zhöl

रावुल

raævaula

རྒྱལ་ཁ *noun*

gyel kha

जय

jaya

བཙོམ་ནི / ངག་ནི / ངང་ནི / འགྲོལ་ནི / བརྒྱང་ནི / འཛོམ་ནི / རྒྱལ་ཁ / རྒྱལ་ཁ་འཛིན་ནི / རྒྱལ་ནི / དཀའ་ངལ་སེལ་ནི / ནགས་ཀུན / ཤད་ཀུན་འཛིན་ནི / ཁེ་འཛིན་ནི / ཐུགས་ཁམས་ཆེ་ནི / ལྷན་ཐབས་ལྡན་ནི / ཤེར་ཀུན / ཁམ་ཀུང་ནི / ཐུང་ནི / རིན་འཛིན་ནི / བསམ་བཏང་རེ་བ་བསྐང་ནི / ཁང་ནི / ཞེལ་ནི / ཐར་ནི / འཛིན་ནི / ངལ་ཀུ་ནི / གཟུང་ནི

जयगरहणय

jayagarahaṇaya

རྒྱལ་ཁ / རྒྱལ་ཁ་འཛིན་ནི / རྒྱལ་ནི / ཁེ་འཛིན་ནི / ཤེར་ཀུན་འཛིན་ནི / རིན་འཛིན་ནི / འཛིན་ནི

दिनागजैमै

dainaāgaænaīmae

རྒྱལ་ཁ / རྒྱལ་ཁ་འཛིན་ནི / རྒྱལ་ནི / ཁེ་འཛིན་ནི / ཤེར་ཀུན་འཛིན་ནི / རིན་འཛིན་ནི / འཛིན་ནི

विजयगरहणय

vaijayagarahaṇaya

རྒྱལ་ཁ / རྒྱལ་ཁའི་དགའ་ཚོར

विजयगरहणयै

vaijayagarahaṇayae

རྒྱལ་ཁ / རྒྱལ་ཁ་འཛིན་ནི / རྒྱལ་ནི / ཁེ་འཛིན་ནི / ཤེར་ཀུན་འཛིན་ནི / རིན་འཛིན་ནི / འཛིན་ནི

རྒྱལ་ཁ་ཐོག་པའི། *adj*

gyel kha top pé

जयगराहीं

jayagaraāhaī

རྒྱལ་ཁ་ཐོག་པའི / རྒྱལ་བའི

विजयगराहीं

vaijayagaraāhaī

རྒྱལ་ཁ་ཐོག་པའི / རྒྱལ་བའི

རྒྱལ་ཁ་ཐོག་མི། *noun*

gyel kha top mi

जयगराहकया

jayagaraāhakayaā

རྒྱལ་ཁ་ཐོག་མི / མཐར་འཛུལ་མི

རྒྱལ་ཁ་འཕོད་ནི། *verb*

gyel kha top ni

ජය

jaya

བཙོམ་ནི། / དབུལ་ནི། / དང་ནི། / འགྲོལ་ནི། / བརྡུང་ནི། / འཛོམ་ནི། / རྒྱལ་བ / རྒྱལ་བ་འཕོད་ནི། / རྒྱལ་ནི། / དཔལ་ངན་སེལ་ནི། / བཀག་ནི། / སྐད་ཀྱིས་འཕོན་ནི། / ཁེ་འཕོད་ནི། / སྟོན་པོ་རྒྱན་ནི། / སྒྲགས་འཁེལ་ནི། / མིང་གཏམ་འཕོད་ནི། / ཐུན་ཀྱིས་རྒྱས་ནི། / ཁམ་གཏང་ནི། / ཐང་ནི། / རིན་འཕོད་ནི། / བསམ་པའི་རེ་བ་བསྐང་ནི། / ཁངས་ནི། / ཤེས་ནི། / ཐར་ནི། / འཕོད་ནི། / དབྱུག་ནི། / གཟུར་ནི།

විජයගර්හණයේ

vaijayagarahaṇayae

རྒྱལ་བ / རྒྱལ་བ་འཕོད་ནི། / རྒྱལ་ནི། / ཁེ་འཕོད་ནི། / མིང་གཏམ་འཕོད་ནི། / རིན་འཕོད་ནི། / འཕོད་ནི།

ජයගර්හණය

jayagarahaṇaya

རྒྱལ་བ / རྒྱལ་བ་འཕོད་ནི། / རྒྱལ་ནི། / ཁེ་འཕོད་ནི། / མིང་གཏམ་འཕོད་ནི། / རིན་འཕོད་ནི། / འཕོད་ནི།

දිනාගැනීමේ

dainaāgaænaīmae

རྒྱལ་བ / རྒྱལ་བ་འཕོད་ནི། / རྒྱལ་ནི། / ཁེ་འཕོད་ནི། / མིང་གཏམ་འཕོད་ནི། / རིན་འཕོད་ནི། / འཕོད་ནི།

རྒྱལ་ཁ་ཤོར་བ *noun*

gyel kha shorwa

පරාජය

paraājaya

རྒྱལ་ཁ་ཤོར་བ / ཁཆ་བ / ཤོར་བ

རྒྱལ་ཁབ *noun*

gyel khap

රටේ

raṭae

གོང་གསེས / རྒྱལ་ཁབ / སྒྲོང་ / ལུང་ཐོག་ས / མངའ་སྡེ / མངའ་ཁོངས / ཕ་ཡུས / ས / ས་ཁོངས / ས་གཞི / མཐའ་ཟླར

සභාවේ

sabhaāvae

སྡེ / ཐོང་ལྡིམ / རྒྱལ་ཁབ / ཁང་ལྡིམ / ལྡིམ / སྒྲེས་ཡུས / གནས / ཕ་ཡུས / ཚོགས་དམངས / བཅའ་ཚང་ / གཞིམ་ཁྱང་

පස

pasa

འདམ / ཐོང་ལྡིམ / ཐོང་ས / ཐོང་ཁྲི / རྒྱལ་ཁབ / ལྷ་འགན / གནས / གནད་དོན / ས / ས་གནས / བཙོག་ཕ་སྒྲི་ནི / བཙོག་ཕ་བཟོ་ནི / གཡོག ལྷ

මැටි

maæṭai

འདམ / ཇ་ཆས / ཇ་ཏོད / ཇ་ཐོད་ / ཇ་བཟོ་ཁང་ / ཇམ་བཟོ་ས / རྒྱལ་ཁབ / ས / ས་གནས / བཙོག་ཕ་སྒྲི་ནི / བཙོག་ཕ་བཟོ་ནི

මාලිගාව

maālaigaāva

ཐེ / ཐོང་ལྡིམ / རྒྱལ་ཁབ / ཁང་ལྡིམ / ལྡིམ / སྒྲེས་ཡུས / གནས / ཕ་ཡུས / ཕོ་ཐང་ / ཚོགས་དམངས / བཅའ་ཚང་ / གཞིམ་ཁྱང་

පෘථිවි

paṛthaivi

གོང་གསེས / འཛམ་གླིང་ / རྒྱལ་ཁབ / འཛིག་རྟེན / འཛིག་རྟེན་འཛམ་གླིང་ / ཕ་ཡུས / ས / ས་གནས / ས་ཐྲེང་ / ས་གཞི / མཐའ་ཟླར / ཐང་ / བཙོག་ཕ་སྒྲི་ནི / བཙོག་ཕ་བཟོ་ནི

තත්වය

tatavaya

ཚེལས་ཀྱས / རྒྱལ་ཁབ / གནས་ཐྲངས / གནས་ཚད / མངའ་ཐེ / འཕོད་ཁམས / འཚོ་ཁམས / གཞུང་ / གཞུང་འཛིལ་རྟེན་འཛིལ

තත්ත්වය

tatatavaya

བར་ཐྲང / ཆགས་གནས / ཆགས་ཡུས / འཆར་ཐྲང / འཆར་གཟུགས / ཚེལས་ཀྱས / ཐོང་ལྡིམ / ཐོང་ས / ཐོང་ཐང་ས / ཐོང་ཐྲལས / ཐོང་ཁྲི / ཏུས་ཡུན / རྒྱལ་ཁབ / ལྷ་འགན / ཐོག་རིག་གནས་ཐྲངས / ནམ་མཁའ / ཐང་ཅ / གནས / གནད་དོན / གནས་ཐྲངས / གནས་ཚད / མངའ་ཐེ / ཉེ་འཕོར / རང་དབང / རང་བཞིན་གནས་ཐྲངས / རང་བཞིན་མཐའ་ཐོར་གནས་ཐྲངས / ས་ཐྲོག / ས་ཁོངས / ས་གནས / ས་ཐྲོང / མཐའ་ཐོར / འཕོད་ཁམས / འཚོ་ཁམས / འཕོལ་ཐབ / ཡང་ས / ཡང་པའི་ཚོར་བ / གཞུ

රට

raṭa

གོང་གསེས / རྒྱལ་ཁབ / ལུང་ཐ / མི་སེར / གཡུས

රාජ්‍ය

raājaya

ཚེལས་ཀྱས / འཛིལ་ཚོགས / འཛིལ་ཡུས / རྒྱལ་ཁབ / མཐའ་ཁ / མཐའ་ཐྲང / མི་མང / མི་མང་གི / གནས་ཐྲངས / མངའ་ཐེ / ཉན་ཆེ / ཐྲང་ཆོ་ཐྲ་ཕེ / གཞུང / གཞུང་འཛིལ་རྟེན་འཛིལ / གཞུང་དབང་གི / གཞིགས་མི / གཞིགས་གནང་མི

රාජධානිය

raājadhaānaiya

རྒྱལ་ཁམས / རྒྱལ་ཁབ

ජාතිය

jaātaiya

རྒྱལ་ཁབ / མི / མི་སེར / མི་རྒྱ / མངའ་ཁོངས / ས་ཁོངས

කෂේත්‍ර

kaṣaetara

ཡོང་གསེས / རྒྱ་ཡོན / རྒྱལ་ཁབ / ལུང་ཐ / མི་སེར / ས་ཡོ / ས་ཁོངས / ས་གནས / གཡུས / གཞི་དོན / ས་ཡོ ཀུ་ཚད / ཕྱི་ཁ / ལྷ་ས / ལྷ་གཞི / ས་ཁོངས / ས་ཞིང་ / ཁྲོད་ཐང་ / ཞིང་ / ཞིང་ཁ / དཔེར་ན་ སྨོད་ཐྲོང་གི་ལྷ་གཞི་ཚན་རིག་ཁྲུ་ཏུ

ලෝක

laeāka

ཡོང་གསེས / འཛམ་གླིང་ / རྒྱལ་ཁབ / འཛིག་རྟེན་འཛམ་གླིང་ / ལུང་ཐ / མི་སེར / མངའ་ཁོངས / ཕ་ཡུས / ས / ས་ཁོངས / ས་གཞི / མཐའ་ཟླར / ཐང་ / གཡུས / འཛམ་གླིང་ / འཛིག་རྟེན / ས་ཐྲེང་

අධිරාජ්‍යය

adhairaājayaya

གཙིག་དབང་ཚོང་ལས / རྒྱལ་ཁམས / རྒྱལ་ཁབ / མངའ་རིས

පරදේශයේ

paradaeśayae

ཕྱི་ཁ / ཐྲོག་ས / ཡོང་གསེས / རྒྱ་ཡོན / རྒྱལ་ཁབ / རྒྱབ་རགས / ལྷ་ས / ལྷ་གཞི / གླིང་ / ལུང་ཐྲོག་ས / ལུང་ཐ / མི་སེར / མངའ་ཐེ / མངའ་ཁོངས / ཕ་ཡུས / ས / ས་ཡོ / ས་ཁོངས / ས་གནས / ས་གཞི / ས་ཞིང་ / ཁྲོད་ཐང་ / གཡུས / གཞི་དོན / ཞིང་ / ཞིང་ཁ / ཐྲལ་ཐབ ཐག་ཅིང་ / ཁྲོད་ཐང་ / ཐུལ་ཐབ ཐག་ཅིང / ལྷ་ས ཐག་ཅིང / ལུང་ཐ / ཡོ / ཐ / ས / ཡ / ཡ / ས / ཡ / ཡ / ཐ / ཡ / ཡ / ཐ / ཡ / ཡ / ཐ

རྒྱལ་པོའི། *adj*
gyel pö

రాజకీయ

raājakaīya

རྒྱལ་འཛིན་གྱི / རྒྱལ་མོའི / རྒྱལ་པོའི / སྒྲ་འགོར་གྱི

རྒྱལ་པོའི་རྒྱལ་ཁབ *noun*
gyel pö gyel khap

రాజాన్ఢువ

raājaānaḍauva

རྒྱལ་མོའི་རྒྱལ་ཁབ / རྒྱལ་པོའི་རྒྱལ་ཁབ / རྒྱལ་གཞུང་ / སྒྲ་འགོར

རྒྱལ་པོའི་སྲས་མོ *noun*
gyel pö sasmo

కుమరియ

kaumaraiya

རྒྱལ་པོའི་སྲས་མོ / མངའ་བདག་སྒྲ་འགོར་མོ / སྲས་མོ / སྲས་ཀྱི་ཕྱུར

རྒྱལ་བཙུན *noun*
gyel tsün

బిసవ

baisava

ཉིའུ་གཱ་གི་ལྷུམ / རྒྱལ་མོ / རྒྱལ་བཙུན / མེག་མང་ཁྲིད་མོའི་ཆ་ཤེ / སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ཆས / སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ཆ / ཏྲི་གི་ཆ་ཤེ / བཙུན་མོ / མོ་དྲག་ཁོ་དྲག་ཧོས

ఆదిపాదవరియ

ādaipaādavaraiya

ཉིའུ་གཱ་གི་ལྷུམ / རྒྱལ་མོ / རྒྱལ་བཙུན / མེག་མང་ཁྲིད་མོའི་ཆ་ཤེ / སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ཆས / སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ཆ / ཏྲི་གི་ཆ་ཤེ / བཙུན་མོ / མོ་དྲག་ཁོ་དྲག་ཧོས

రఱజిన

raæjaina

རྒྱལ་མོ / རྒྱལ་བཙུན / མེག་མང་ཁྲིད་མོའི་ཆ་ཤེ / སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ཆས / སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ཆ / ཏྲི་གི་ཆ་ཤེ / བཙུན་མོ / མོ་དྲག་ཁོ་དྲག་ཧོས

རྒྱལ་རབས *noun*
gyel rap

ఇతిహాసయ

itaihaāsaya

འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས / རྒྱལ་རབས / ཐུང་རབས / ལོ་རྒྱུས / གནས་རྒྱལ / ལྷང་

కతావ

kataāva

འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས / རྒྱལ་རབས / ཐུང་རབས / ཁ / ཁ་སྐད / ཁ་འཛིན་ནི / སྒྲབ་ཐང / ལེགས་ལྡན / ཟླ / ལོ་རྒྱུས / ཟླ་སྒྲབ་ནི / གནས་ཀྱུས / གསལ་བཤད / བཤད་ཐོ / བཤད་ཐོ་གཏང་ནི / ལྷང་ / གསུང་ཡིག / གསུང་ཡིག་གཏང་ནི / གསུང་བཤད

རྒྱལ་རབས་སྐོག་བརྟན *noun*
gyel rap lok nyen

ఎపిక్

epaika

སྒྲང་གཏམ་གྱི / རྒྱལ་རབས་དེབ་ཐེར / རྒྱལ་རབས་སྐོག་བརྟན / དམག་སྒྲང་ / བཙན་གས་བཙོ་ཐང་བའི / དཔའ་སྒྲང་ / དཔའ་བོའི་རྩམ་ཐར / ཡུན་བསྐར་བ / ཡུན་བསྐར་བའི

རྒྱལ་རབས་དེབ་ཐེར *noun*
gyel rap dep ter

ఎపిక్

epaika

སྒྲང་གཏམ་གྱི / རྒྱལ་རབས་དེབ་ཐེར / རྒྱལ་རབས་སྐོག་བརྟན / དམག་སྒྲང་ / བཙན་གས་བཙོ་ཐང་བའི / དཔའ་སྒྲང་ / དཔའ་བོའི་རྩམ་ཐར / ཡུན་བསྐར་བ / ཡུན་བསྐར་བའི

རྒྱལ་རབས་མཁས་པ *noun*
gyel rap khé pa

ఇతిహాసజ్ఞ

itaihaāsagna

རྒྱལ་རབས་མཁས་པ / ཐུང་རབས་རྩོམ་མི

རྒྱལ་རྒྱགས *noun*
gyel tak

బేసమ

baesama

ཁྱོང་བཟོད་ནི / རྒྱལ་རྒྱགས / དཀར་ཡོས / རྐང་བསྒོས་ནི / ནུ་བ་ནི / ཕོར་པའི་དབྱིབས་ཅན / ཕོར་ངབྱིབས / ཕོར་པ / ཕོར་པ་གང་ / ཕོར་པ་གང་གི་ཚད / ཁྱེད་མོའི· སྐབས་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པའི་རྒྱགས་མའི་ཀོང་མ

పలిహ

palaiha

སྨོ་བཟེད / དགུ་ལི / རྒྱལ་རྒྱགས / ཉེན་སྨོད / ཉེན་ཐུག / ལྷག / ལྷ་ར / ཁྱེན་ས་ལྡན་ལས / ཁྱེད་ཀྱི་ཁ་ཤས / ཁྱེད་ཀྱི་ཚད / ཁྱེད་ཀྱི·

ཕྱག་ལེན *noun*
phyag len

ముదవాగఝీమే

maudavaāgaænaīmae

སྨོ་བཟེད / དགུ་ལི / རྒྱལ་རྒྱགས / བཀག་ནི / བསྒྲལ་ནི / ཉེན་ཐུག / ཉེན་ཐུགས / ཉེན་ཐུགས་འབད་ནི / ཉེན་ལྷ / ཉེན་ལྷ་ལས་ནི / ཉེན་ལྷ / ཐོག་ཐུགས / ཐོག་ཐུགས་འབད་ནི / བསྡུར་ནི / ལྷ་ར / ཁྱེན་ས་ལྡན་ལས / ཁྱེད་ཀྱི·

ཁ་ཏན *noun*
baňdauna

རྒྱལ་རྒྱགས / དཀར་ཡོས / ཕོར་པའི་དབྱིབས་ཅན / ཕོར་ངབྱིབས / ཕོར་པ / ཕོར་པ་གང་ / ཕོར་པ་གང་གི་ཚད / ཁྱེད་མོའི· སྐབས་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པའི་རྒྱགས་མའི་ཀོང་མ

ཕ་ཏ *noun*
pha ta

బేరాగనన్న

baeraāganana

ཕ་ཏ / ཕ་ཏ / ཕ / ཕ / ཕ

རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོང་ནི། *verb*

gyel si kyong ni

පාලනය

paālanaya

འཛིན་སྐྱོང་འཛིན་པ། / འགོ་འཛིན་འབད་ནི། / རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོང་ནི། / ཐག་གཅད་ནི། / ཕྱིག་རྒྱབ་ནི། / གཙོ་འཛིན་འབད་ནི། / དཔང་འཛིན་འབད་ནི།

ආධිපත්යය

ādhaipatayaya

འགོ་འཛིན་འབད་ནི། / རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོང་ནི། / ཐག་གཅད་ནི། / ཕྱིག་རྒྱབ་ནི། / གཙོ་འཛིན་འབད་ནི།

རྒྱས་ནི། *verb*

gyé ni

ඉදිමිම

idaimaima

སྐྱོ་ནི། / རྒྱས་ནི། / འཕར་ནི། / འཕེལ་ནི།

རྒྱས་བཤད་རྒྱབ་ནི། *verb*

gyé shé kyap ni

පැහැදිලි

paæhaædilai

བཤད་དབང་ཕོར་བདང་ / མངར་སྒན། / དྲངས་འཛོལ་འཛོལ། / དཀའ་ཁྱམས་ཅན། / ཐེར་བཤད་དབང་ཆ / རྒྱས་བཤད་རྒྱབ་ནི། / རྒྱ་མཚན་བཀོད་ནི། / ཉིང་ལང་ས་ཐེ། / དཀར་མདངས་ཅན། / ཁ་གསལ་རྒྱབ་ནི། / བཀྲག་ཚ་ཏྲགས / ཝེགས་ཕོས / ཐ་བོན། / ས་བོན། / ས་ཁ / ཕན་ཚུན། / ཁྱོན་ཁོས / ཁྲ་རིས / གཞི་ཚང་ / ཁེད་ས་མཚོང་ས / ཁ་ཕྱི་ཁོས / ཁ་ཕྱི་ཁོ་ས / ཁ་ཕྱི་ཁ་ཅན། / ཁ་ཕྱི་ཁ་ཅན་ཁ / ཁ་ཕྱི་ཁ་ཅན་ཁ / ཁ་ཕྱི་ཁ / ཁ་ཕྱི་ཁ / ཁ་ཕྱི

རྒྱ་ནོར་ *noun*
gyu nor

** majdal**

maudala

ཕེད་ཀྱམ / རྒྱ་ནོར་ / མ་བདུལ་ཕྱིན་ནི་ / གནས་བཞིན་པ་ / བཏུལ་ / ཁོག་བདུལ་ / ཏི་ཏ / ཏི་ཀ་རྒྱང་ / ཡོད་བཞིན་པ

sanatakaya

sanatakaya

རྒྱ་ནོར་ / ཁྱད་ཆོས / ཁྱད་རྒྱས / གཞིས་ཀང་

samaṛdadhaiya

samaṛdadhaiya

རྒྱ་དངོས / རྒྱ་ནོར་ / རྒྱ་སྟོར་བས / འབྱོར་པ

ve̜lata

vaelata

རྒྱ་དངོས / རྒྱ་ནོར་ / རྒྱ་སྟོར་བས / འབྱོར་པ

ධනය

dhanaya

རྒྱ་དངོས / རྒྱ་ནོར་ / རྒྱ་སྟོར་བས / འབྱོར་པ

ᱫᱮᱯᱚᱞᱚ

daepala

རྒྱ་ནོར་ / ཁྱད་ཆོས / ཁྱད་རྒྱས / གཞིས་ཀང་

අයිතිය

ayaitaiya

ང་སྟོར་བང་ / བདག་དབང་ / བདེན / བདེན་པ / དང་པོ / དང་པོ / དང་པོར་ / འཛིལ་མེད / རྒྱ་ནོར / ཁྱད་ཆོས / ཁྱད་རྒྱས / སྟོན་མེད / མ་འཛིལ་བ / ངེས་བདེན / ཏན་ཏན / ཐོར་བདང་ / ཀྱེག་ཀྱི / ཁྱིམས / ཁྱིམས་ལུགས / ཁྱིམས་མཐུན / འཚུལ་མེད / གཡས་ཐོབ་ཀྱི / གཞིས་ཀང་ / གཟུང་ནི

satauva

ཕྱན་ནི / དགོ་ནི / མཚུ་སྨོར་རྒྱབ་ནི / རྒྱ་ནོར / ཁྱད་ཆོས / ཁྱད་རྒྱས / སྟེ་ནི / འཛིལ་ནི / ལཱཥ་ནི / ལཱཥ་ནི / ཁ་ཕྱི / ཁ་ཕྱི / ཁ་ཕྱ

རྒྱ་ལམ། *noun*

gyu lam

ঞেল

æla

རྒྱ་གཡུར / དུང་གཡུར / རྒྱ་ལམ / ས་འོག་གི་རྒྱ་ལམ་རྒྱ་བ / གཡུར་ཆེན / གཟུགས་ནང་གི་ཚོ་དང་རྩང་གི་ལམ་རྒྱ་བ

རྒྱ་རྐར། *noun*

gyu kar

গ্ৰহ

garaha

རྒྱ་རྐར / གཟའ་རྐར

প্ৰলেনট্

palaænaṭa

རྒྱ་རྐར / གཟའ་རྐར

རྒྱ་སྟོད། *noun*

gyu top

ধনয

dhanaya

རྒྱ་དངོས / རྒྱ་ནོར / རྒྱ་སྟོ�es / འབྱོར་པ

ৱেল্ত

vaelata

རྒྱ་དངོས / རྒྱ་ནོར / རྒྱ་སྟོcones / འབྱོར་པ

সমৰ্দ্ধিয

samaṛdadhaiya

རྒྱ་དངོས / རྒྱ་ནོར / རྒྱ་སྟོcones / འབྱོར་པ

རྒྱ་སྤུས། *noun*

gyu pü

গুণাত্মক

gauṇaātamaka

རྒྱ་སྤུས / ཡུན་ཧོས / ཡུན་ནས / སྤུས་ཚད / སྤུས་ཚད་ལེགས་རྫོགས / ཡོན་ཏན

তাত্তাৱ

tatatava

རྒྱ་སྤུས / ཡུན་ཧོས / ཡུན་ནས / སྤུས་ཚད / སྤུས་ཚད་ལེགས་རྫོགས / ཡོན་ཏན

རྒྱ་ཆུ། *noun*

gyuk chu

গঙ্গ

gaṅga

ཆུ་ཀླུང / རྒྱ་ཆུ / གངས་ཆུ

རྒྱ་ནི། *verb*

gyuk ni

প্ৰৰবাহ

paravaāhaya

འབབ་ནི / རྒྱ་ནི

རྒྱ་འགྱོ་ནི། *verb*

gyuk gyo ni

মাৰ্তু

maāratau

སྨྱོ་ཟླ་གཟུགས་པ / བཙེ་ནི / ཕྱོ་ནི / གཡོ་ཐུ་ནི / འགྱོ་ཐང་པ / མཚོ་གཡུས / མཚོ་གཡུས་ཀྱོང་འབབ་ནི / རྒྱ་ཀ་འགྱོ་ནི / ཤུང་འགྱུར / ལྟ་འབད་ནི / ལམ་འགྱུར་ཆུབ་ནི / ལམ་འགྱོ་ནི / ངོ་ཚོར་འགྱུར་ཀྱོང / ངོ་ཚོར་རྒ་འགྱོས / རིམ་འགྱོས

རྒྱ་ཤུགས། *noun*

gyuk shuk

বৈগৱত্

vaegavata

ཆུ་ཚོར་རྒྱ་བ / དཀོ་ར་ནང / དམ་ངན / དེ་ཁ་ནང / དེ་མ་ཐག་ཏु / འདི་གི་ཉེ་མ་ནང / འདི་གི་ཤུལ་མ་ནང / འདི་འཕྲོ་ལམ་ནང / སྒྲིང་སྒྲིང / སྒྲིང་སྒྲིང་ལྷ / དུས་ཚོད་ཅུ་ཐུ / ཀ་དེ་མཐོགས་མཐོགས / མཐོགས་དྲགས / མཐོགས་འགོས་ཝེང་ནི / མཐོགས་ཏེས / མཐོགས་ཝང / མཐོགས་ལང / མཐོགས་ཤུགས / མཐོགས་ཚད་ལེང་ནི / རྒྱ་ཤུགས / འགྱར་པ་མེདས / ཅུ་ལག་ལྷ / ཉེ་མ / ཉེ་ཆ་ལྷ / ཉེ་མ་ལས / ཉིན་བཅང་ལྷ / གཟའ་དུས་ནས / ཐ་ཀ / ལྷ་མ་འ

প্ৰৰবেগয

paravaegaya

ལྷོ་ཟླ་གཟུམ་པ / མཐོགས་འགྱར / མཐོགས་ཤུགས / མཐོགས་ཚད / མཐོགས་ཚད་མཐོ་ཤུགས / རྒྱ་ཤུགས / ལམ་འགྱར་ཆུབ་ནི / ལམ་འགྱོ་ནི / ངོ་ཚོར་འགྱུར་སྒྲོང / ངོ་ཚོར་རྒ་འགྱོས / ཇི་མ་འགྱོས

རྒྱ་ཡུག། *noun*

gyuk

গৱেষণয

gavaeṣaṇaya

ཚོས་རྒྱགས / ཚོས་རྒྱགས་ལེན་ནི / དམ་འཛིན་འབད་ནི / འཛིན་དཔྱད་འབད་ནི / འགྲེམ་འགྱལ་འབད་ནི / རྒྱགས / བཀག་ནི / ནང་བརྟག / ནོར་བསྡུ་ནི / ནུས་ཤུགས་ཀྱི་ཚད་ཆ་ཐུ / ཁྱབ་འཚོལ་འབད་ནི / གསར་འཚོལ་འབད་ནི / བརྟག་དཔྱད་འབད་ནི / ཚོད་ལྟ / འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི / ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི / ཞིབ་འཇུག་འབད་ནི / ནང་བརྟག་ བརྟག་དཔྱད

ৱিশ্লেষণয

vaiśalaeṣaṇaya

དཔྱད་ཞིབ / ཚོས་རྒྱགས / རྒྱགས / ནང་བརྟག / ནུས་ཤུགས་ཀྱི་ཚད་ཆ་ཐུ / ཚོད་ལྟ / དཔྱི་དཔྱད / ནང་བརྟག་ བརྟག་དཔྱད

ৱিশেষণয

vaiśaeṣaṇaya

དཔྱད་ཞིབ / ཚོས་རྒྱགས / རྒྱགས / ནང་བརྟག / ནུས་ཤུགས་ཀྱི་ཚད་ཆ་ཐུ / ཚོད་ལྟ / དཔྱི་དཔྱད / ནང་བརྟག་ བརྟག་དཔྱད

ৱিভাগয

vaibhaāgaya

འབད་ལྟ་བ / འབད་ཚོས / ཚོས་རྒྱགས / ཚོས་རྒྱགས་ལེན་ནི / བཙན་ལྷོད / ངོ་འཛིན / འཛིན་དཔྱད་འབད་ནི / འཛི་ཚོམ / གོམས་ཐྱང / རྒྱགས / བསྐུར་ཞིབ / ལག་ཐྱང / མོ་བཏབ / ནང་བརྟག / ནུས་ཤུགས་ཀྱི་ཚད་ལྟ་ཐུ / ཉམས་ཚོང / ཐྱོང་བ / དཔའ་བཅམ / ར་ལྷུབས / བརྟག་དཔྱད / བརྟག་དཔྱད་འབད་ནི / བརྟག་ཞིབ / ཚོད་ལྟ / ཚོད་ལས / ཕྱོ་ལ / ཕྱེ་ཏག / ཕྱེ་ལ / ཕྱེ་ལ ཕྱེ / ཕྱེ་ལ ལས

རྒྱུན་མ་ཆད་པའི
adj

gyün ma ché pé

নিয়ত

naiyata

སྒྲུབ་པའི་བསྐྱང་ / བསྒྲུབས་ཚར་བའི་བསྐྱང་ / དུས་རྒྱུན / དུས་རྒྱུན་གྱི / རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ཕྱང / རྒྱུན་མ་ཆད་པའི / འགྱུར་ཕྱོགས་མེད་པ / འགྱུར་ཕྱོགས་མེད་པའི / རྟག་བརྟན་གྱི / གཏན་འཇགས་ཀྱི / འཕྲོ་མཐུད་མཐུད་ས / བསྐྱེད་པ་བསྐྱུན་ས / ཟེར་བ་ཡིན་བ

རྒྱུན་རིམ
noun

gyün rim

අනුපිළිවෙල

anaupaiḷaivaela

སྒྲོག / གོ་རིམ / གོ་རིམ་བསྒྲིགས་ནི / རྒྱུན་རིམ / བཀའ / བཀའ་རྒྱ / བཀའ་རྒྱ་གནང་ནི / བཀའ་གནང་ནི / མཚོ་མངག / བཀོད་རྒྱ / མངག་ཆ / རིམ་པ / ཚུལ་ལྡན

අනුක්‌රමය

anaukaramaya

སྒྲོག / གོ་རིམ / གོ་རིམ་བསྒྲིགས་ནི / རྒྱུན་རིམ / བཀའ / བཀའ་རྒྱ / བཀའ་རྒྱ་གནང་ནི / བཀའ་གནང་ནི / མཚོ་མངག / བཀོད་རྒྱ / མངག་ཆ / རིམ་པ / ཚུལ་ལྡན

རྒྱུན་ལམ
noun

gyün lam

වාහන

vaāhana

འཇེན་ལམ / འགྲུལ་འཚོར / རྒྱུན་ལམ / སྒྲུམ་འཚོར

རྒྱུན་ལས
noun

gyün lé

දෛනික

daainaika

མི་རྒྱག་གི་ལྷ / རྒྱུན་ལས / ཉིན་བསྡར་གྱི་ལྷ

རྒྱུན་ལྡན
noun

gyün den

වර්තමාන

varatamaāna

ད་ལྟོའི / རྒྱུན་ལྡན / ཐུན་ཕྱུག / སྒོག་རྒྱུན / ངོ་བཟོར / ཡོད་བཞིན་པའི

རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ཕྱང
adj

gyün den gyi tré

නියත

naiyata

སྒྲུབ་པའི་བསྐྱང་ / བསྒྲུབས་ཚར་བའི་བསྐྱང་ / དུས་རྒྱུན / དུས་རྒྱུན་གྱི / རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ཕྱང / རྒྱུན་མ་ཆད་པའི / འགྱུར་ཕྱོགས་མེད་པ / འགྱུར་ཕྱོགས་མེད་པའི / རྟག་བརྟན་གྱི / གཏན་འཇགས་ཀྱི / འཕྲོ་མཐུད་མཐུད་ས / བསྐྱེད་པ་བསྐྱུན་ས / ཟེར་བ་ཡིན་བ

རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི
verb

gyün kyong bé ni

පුබුදුවා

paubaudauvaā

བདའ་རྒན་ནི / བདག་བཟུང་འབད་ནི / བདག་འཛིན་འཛིས་ནི / བདེན་ལྟར་བ་བཤད་ནི / ཕྱོད་ནི / གོ་ནི / བསྒྲགས་ནི / རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི / ཐོག་ནི / རང་ས་ནི / ཝེཨས་ཥོར་ནི / བཤེད་ནི / ཥོང་ནི / བསྡུང་ནི / བཏབ་ནི / ཕེག་ནི / ཕོགས་ནི / མཚོང་ནི / འཚོབ་ནི / འཁྱེལ་ཏེ་འབད་ནི / འཕྲོ་མཐུད་འབད་ནི / འཚོ་སྐྱོང་འབད་ནི / འཚོག་ནི / དབང་ནི / དབང་བཟུང་འབད་ནི / བཅེད་ནི / རྒྱན་ནི / བཟུང་ནི

පසුබට

pasaubaṭa

བདའ་རྒན་ནི / བདག་བཟུང་འབད་ནི / བདག་འཛིན་འཛིས་ནི / བདེན་ལྟར་བ་བཤད་ནི / ཕྱོད་ནི / གོ་ནི / བསྒྲགས་ནི / རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི / ཐོག་ནི / རང་ས་ནི / ཝེཨས་ཥོར་ནི / བཤེད་ནི / ཥོང་ནི / བསྡུང་ནི / བཏབ་ནི / ཕེག་ནི / ཕོགས་ནི / མཚོང་ནི / འཚོབ་ནི / འཁྱེལ་ཏེ་འབད་ནི / འཕྲོ་མཐུད་འབད་ནི / འཚོ་སྐྱོང་འབད་ནི / འཚོག་ནི / དབང་ནི / དབང་བཟུང་འབད་ནི / བཅེད་ནི / རྒྱན་ནི / བཟུང་ནི

සංරක්ෂණය

saṁrakaṣaṇaya

བདག་བཟུང་འབད་ནི / བདག་འཛིན་འཛིས་ནི / བདེན་ལྟར་བ་བཤད་ནི / ཕྱོད་ནི / བསྒྲགས་ནི / རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི / ཐོག་ནི / རང་ས་ནི / ཝེཨས་ཥོར་ནི / ཥོང་ནི / བསྡུང་ནི / ཕེག་ནི / ཕོགས་ནི / འཚོབ་ནི / འཁྱེལ་ཏེ་འབད་ནི / འཕྲོ་མཐུད་འབད་ནི / འཚོ་སྐྱོང་འབད་ནི / འཚོག་ནི / དབང་ནི / གཟུང་ནི

පවත්වා

pavatavaā

བདག་བཟུང་འབད་ནི / བདག་འཛིན་འཛིས་ནི / བདེན་ལྟར་བ་བཤད་ནི / ཕྱོད་ནི / བསྒྲགས་ནི / རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི / ཐོག་ནི / རང་ས་ནི / ཝེཨས་ཥོར་ནི / ཥོང་ནི / བསྡུང་ནི / ཕེག་ནི / ཕོགས་ནི / འཚོབ་ནི / འཁྱེལ་ཏེ་འབད་ནི / འཕྲོ་མཐུད་འབད་ནི / འཚོ་སྐྱོང་འབད་ནི / འཚོག་ནི / དབང་ནི / གཟུང་ནི

རྒྱས་མེད་པའི
adj

gyü mé pé

අමුතු

amautau

ཨ་མོ་རེ / ཆ་མ་སྟོམས་པའི / ཕྱི་རྒྱལ་གྱི / ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མི / ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་འབྲེལ་བའི / ཕྱི་ཁའི / ཕྱི་མི / འཇྲོག་སོ་སེ / གོ་འཛིན་ཅན / རྒྱས་མེད་པའི / རྒྱས་མེད་ཁ / ཉ་གོ་མ་ཚུགས་པའི / ཉ་ལས་སེ་ཥི / མ་འཛུ་བ / མ་འཛུ་བའི / མ་ཤེས་པའི / མི་གསར་པ / ནམ་ཏོག་ལང་སེ་ཥི / ངོ་མ་ཤེས་པའི་མི / ཤེས་འཛིད་ཅན / ཥོ་ཥའི / རྒྱགས་མ་མཐུན་པའི / ཡ་ཨང / དབེར་ན་ / ། / ཥཱ་ཥིག ཥཱ་ཥུན / དབེར་ན་ / ། ཕ་ཏ

ආගන්තුක

āganatauka

ཆ་མེད་པའི / ཕྱི་རྒྱལ་གྱི / ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མི / ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་འབྲེལ་བའི / ཕྱི་ཁའི / ཕྱི་མི / རྒྱས་མེད་པའི / རྒྱས་མེད་ཁ / ཉ་གོ་མ་ཚུགས་པའི / ཉ་ལས་སེ་ཥི / སྣང་གྱགས་མེད་པའི / མ་ཡོཿ / མ་ཤེས་པའི / མ་ཤེས་ལ / མི་གསར་པ / ངོ་ཤེས་ཅན / ངོ་མ་ཤེས་པའི / ངོ་མ་ཤེས་པའི་མི / ངོ་མ་ཤེས་ལ / ངོ་མ་ཤེས་ལ / ངོ་ཤེ / ངོ་ཤ / ངོ་ཤ / ངོ་ཤ

རྡམ་སི་སི adj
ngam si si

ബിയകരു
baiyakarau

བདེ་ཏོག་ཏོ་མེད་པ / འཇོག་པ་ལྟར། / འཛོལ་བ་ལྟར། / ཕྱང་ཁེས / མ་བཏུབས་ལྟར། / རྡམ་པའི / རྡམ་སི་སི / རྡམ་ཏོག་ཏོ / ཁེན་ཀ་ཅན / ཚབས་ཆེན

ഹാസ്യജനക
haāsayajanaka

དགོངས་པ་སི་སི / རྡམ་སི་སི

ബിഹിഷുനു
baihaisaunau

བདེ་ཏོག་ཏོ་མེད་པ / འཇོག་པ་ལྟར། / འཛོལ་བ་ལྟར། / ཕྱང་ཁེས / མ་བཏུབས་ལྟར། / རྡམ་པའི / རྡམ་སི་སི / རྡམ་ཏོག་ཏོ / ཁེན་ཀ་ཅན / ཚབས་ཆེན

ദരൗണു
darauṇau

དམ་དུགས / བདེ་ཏོག་ཏོ་མེད་པ / ངོན་ལས་ལྷེ / འཇོག་པ་ལྟར། / འཛོལ་བ་ལྟར། / གསལ་ཁེས / ཁག་ཆེ་དུགས / མ་བཏུབས་ལྟར། / གནག་ལོག་ལོ་ལྷ / རྡམ་པའི / རྡམ་སི་སི / རྡམ་ཏོག་ཏོ / ཁེན་ཀ་ཅན / ཤུགས་ཅན / ཁྲིམས་ཆ་ཅུ / ཁྲོ་གཏུམ་ཅན / ཚབས་ཆེན / འཚུབ་ཅན / འཚུབ་དུགས / གཏུམ་དུགས

ഗർരാമ്മെയ
garaāmaya

སྒོར་ངན་ཀྱི / མ་ཐུང་པའི / མི་ཧོས་པའི / རྡམ་སི་སི / ཚུལ་མེན་ཀྱི / ཐུབ་སྒོར་ཀྱི / ཞིབ་ཏོག་ཏོ་མེད་པའི

ഉത്പരാസയ
utaparaāsaya

ཕྱི་འགྱུར་སྨན་པ / ཅ་ལས་པའི / སྐོར་གཏམ / མ་འཛིམ / གནས་སྟངས་བཟང་མ / རྡམ་སི་སི

വികാര
vaikaāra

དགོངས་པ་སི་སི / འཕྲུང་ཁྱངས་མེད་པ / ཁྱངས་མེད་པ / མེས་མེད་པ / རྡམ་སི་སི

ངུལ་ནག ངུལ་ཆུ noun
ngül nak ngül chu

ദഹഡിയ
dahaḍaiya

ཆུ་འཚོན་རྒྱ / ཏོང་བཏགས་ནི / དཀར་ལས / དཀར་ཚོགས / ངུལ་ནག་འཚོན་རྒྱ / ཆ་འགེངས་ཅེ་འབབ་རྒྱ / ཚ་ཀྱང་ལང་རྒྱ / ཚངས་འཚོན་རྒྱ / ངུལ་ནག ངུལ་ཆུ

ངུལ་ནག་འཚོན་ནི verb
ngül nak tön ni

ദഹഡിയ
dahaḍaiya

ཆུ་འཚོན་རྒྱ / ཏོང་བཏགས་ནི / དཀར་ལས / དཀར་ཚོགས / ངུལ་ནག་འཚོན་རྒྱ / ཆ་འགེངས་ཅེ་འབབ་རྒྱ / ཚ་ཀྱང་ལང་རྒྱ / ཚངས་འཚོན་རྒྱ / ངུལ་ནག ངུལ་ཆུ

ངོན་པ noun
ngön pa

ഹനാറ്റർ
hanaṭara

ངོན་པ / ཕ་བདའ་མེ / ཕ་ཐོགས་པ / ཕ་ཐོགས་པ

རྗེས་བཅས་རྣམ་བཅོད noun
jé pak nam chö

ഹേതുവ
haetauva

བཅུག་ནི / ངོན་བཏ / དུས་སྐབས / དུས་ཚོད / ཅཱང་ཚོན / བཏགས་ཚོན / ངོས་ལེན / ཚ་ཐེ / ཆ་ཀུན / ཆ་ཀུན་ལབ་ནི / ཆ་མཚན / སྐབས / ཀུན་སྟོང / ངེས་ཁྱབ / ཁ་ཐེ / ཁ་ཐེ ཀ / ངོ་ཁ / ངེ་ཁ / ངོ་ཁ ཆ / ངོ་ཁ / ངེ་ཁ / ངེ་ཁ ཆ / ཆ / ཆ /

རྟག་བརྟན། *noun*
tak ten

අමරණීය
amaraṇaīya

ཨ་རྒྱ་རང་དྲན་པའི / འཆི་མེད / འཆི་མེད / འཆི་བ་མེད་པའི / རྒྱུ་ཤེ་མེད་པའི / རྒྱུ་ཤེ་མེད་པ / ཤེ་ནི་མེད་པའི / ཤེ་ནི་མེད་ / ཤ་ནི་ཅི་ཡང་ / རྟག་བརྟན / རྟག་ཏུ་དྲན་པའི

རྟག་བརྟན་གྱི། *adj*
tak ten gyi

නියත
naiyata

སྐྱོ་བའི་བསྐང་ / བསྐྱལ་ཚར་བའི་བསྐང་ / ངན་རྒྱུན / ངན་རྒྱུན་གྱི / རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ཐུང / རྒྱུན་མ་ཆད་པའི / འགྱུར་ཟློག་མེད་པ / འགྱུར་ཟློག་མེད་པའི / རྟག་བརྟན་གྱི / གཏན་འཇགས་ཀྱི / འཛོམ་མཐུད་པ་མཐུང་ས / བསྐྱུད་བསྐྱལ་བ / ཁ་བ་ནི་ཆུ་ཏུ

සදාකාල
sadaākaāla

འཆི་བ་མེད་པའི / ཟླུགས་ནི་མེད་པའི / སྐྱེ་འཆི་མེད་པའི / རྟག་བརྟན་གྱི

ස්ථාවර
sathaāvara

ཆ་རོགས / སྐྱོང་སྐྱོང་བཙོ་ནི / ངན་རྒྱུན / ངན་རྒྱུན་གྱི / ཐུག་ཟེག་པའི / རྒྱུན་བརྟན་བཙོ་ནི / འགྱུར་ཟློག་མེད་པ / འགྱུར་ཟློག་མེད་པའི / མི་ཚུགས / མཉམ་ཐོང / རྟག་བརྟན / གཏན་འཇགས་ཀྱི / འཛོམ་ཐེག / ཁ་བརྟན་བཙོ་ནི / ཚོང་ཐེ

རྟག་བུ་རང་ *adv*
tak bu rang

ඇඩ්රිනලින්
æḍarainalaina

ཨ་རྒྱ་རང་ / ངན་རྒྱུན་དུ / ངན་ནམ་རང་འབབ་ཟུང་ / ནམ་རང་ཕིན་ཟུང / རྟག་བུ་རང

རྟགས *noun*
tak

සාකච්ඡි
saākaṣai

བར་མ / བདེན་ཁུངས / བདེན་རྟགས / སྐད་ཕྱིད / འཛོམས་དཔང / འཛོམས་དཔང་འབད་ནི / རྒྱ་མཚན / གཉའ་དཔང / གཉའ་དཔང་འབད་ནི / དཔང་པོ / དཔང་བཞག་འབད་ནི / ར་ཁུངས / རྟགས / ཡོད་དཔང / ཁྱོ་དགེ་ཆུས་ཅི་ཞེ་འང་ཆུ་ཏུ / ཐིན་འདེ / ཐིན་དེས

හඳුනා
haṅdaunaā

ཆ་འཛོག་འབད་ནི / བཙན་མཚོན / བདའ་ཐུན་ནི / འདུ་བ / གོ་ཏོགས་འཕྲུང་ནི / ཅ་གོ་ནི / ངོ / ངོ་ཟྱན་ནི / ངོས་འཛིན་འབད་ནི / ངོས་འཛིན་ནི / ངོས་ལེན་འབད་ནི / ངོ་ཤེས་ནི / ངོ་རྟགས / ངོ་སྟོན་ནི / ཤེས་ནི / རྟགས / མཚུངས་ཆ

සාකච්ඡිකාරිය
saākaṣaikaāraiya

བར་མ / བདེན་ཁུངས / བདེན་རྟགས / སྐད་ཕྱིད / འཛོམས་དཔང / འཛོམས་དཔང་འབད་ནི / རྒྱ་མཚན / གཉའ་དཔང / གཉའ་དཔང་འབད་ནི / དཔང་པོ / དཔང་བཞག་འབད་ནི / རྟགས / ཡོད་དཔང

චරිත
caraita

ཐོག་ལས / ཆོས་ཉིད / བཙན་མཚན / རྒྱ་གཤིས / ཁྱད་ཆོས / མིང་གཅིག / ནང་རྟགས / གནས་སྟངས / བཅན་ཁྱུང / བར་ཐུང / ཐར་གཤིས / ཐར་བཤད་གནས་སྟངས / ར་གཤས / གཤིས་ཀྱུད / གཤིས་ལྷག་ས / རྟགས / འཁྱོ་ཁ་ཟིང་པ / མཚན་རྟགས / ངན་ལ

අනන්යතාව
ananayataāva

བཙན་མཚན / བདའ་ཐུན་ནི / འདུ་བ / ཁ་གོ་ནི / ངོ / ངོ་ཟྱན་ནི / ངོ་འཛིན་འབད་ནི / ངོ་ཤེས་ནི / ངོ་རྟགས / ངོ་སྟོན་ནི / ཤེས་ནི / རྟགས / མཚུངས་ཆ

සන්නාම
sananaāma

བཙན་སྟོན་ནི / བཙན་མཚན / ཏན་མ་གཏད་ནི / ཐུང་ཕྱད་བསྒྱིམ་ནི / ཟླེས་ཏུན་ཁ་ཤ / ཟླེས་ཤུལ་བཏོན་ནི / ངོ་རྟགས / ངོ་ལེགས་ནི / ངོ་ཟྱན་ནི / ཤེས་ནི / རྟགས / ཁ་ཤ / ཁ་ཤ / ཤ / ཤ /

རྟིང་བདའ་ནི། *verb*

ting da ni

අනුකරණය

anaukaraṇaya

འབད་ནི། / འཇ་བཤུས / འཇ་བཤུས་ཆུབ་ནི། / འཇ་བཟོ། / རྟེས་ལྷ་འཛིང་ནི། / རྟེས་ལྷ་འཇ�sqquad ནི། / ལང་སོལ་ཆུབ་ནི། / དཔེ་བཀུ་ནི། / དཔེ་བཤུས་ཆུབ་ནི། / དཔེ་བཞུ་ནི། / དཔེ་ཚན་ཀྱི་ཀྱང་མ་ཁ / རྟིང་བདའ་ནི། / ཚར / འཇ་ཡིག་གསར་རྒྱ་ཅོག་དང་དུས་དེའ་ནང་ལྷ་བཙུ་གས་ནི་ཡིག་ཐོན་ངང་གནས་ཚུལ

རྟིང་བདའ་བའི། *adj*

ting dawé

පරම්පරාගත

paramaparaāgata

བརྒྱུད་འཛིན་གྱི། / བརྒྱུད་པའི། / ཐུར་སྔོལ / ཤུལ་འཛིན་གྱི། / རྟིང་བདའ་བའི

རྟིང་བདའ་མི། *noun*

ting da mi

ඡායා

chaāyaā

ཀྱིལ་མ / རྟེས་འཇུག་པ / གནག་ཏུང་ / ཐུང་བརྟན་དང་ཀྱིལ་མ་ཐུ་ཏུ / དངོས་མེད / བསེལ་གྱིས / རྟིང་བདའ་མི / ངང་གཤོན / ཙི་ཙི་ཅིག ཏུམ་ཀ་ཅིག / ཙི་ཙི་ཅིག ཏུམ་ཀ་ཅིག བརྒྱུད་ཕྱུལ

རྟིང་བདའ་འགྱོ་ནི། *verb*

ting da gyo ni

චේසේ

caesa

བདའ་འགྱོ་ནི། / བདའ་གཏང་ནི། / ཤ་བདའ་ནི། / ཤ་བདའ་བ / རྟིང་བདའ་འགྱོ་ནི། / ཐོག་འཛིན་བཙོང་ནི། / ཐྲོས་བཚོ་ནི། / འཚོལ་ནི། / འཚོལ་བ

දඩයමට

*daḍayamaṭa

ཙམ་ལྡ་ངན་འཕྱལ་ཅན། / ཙང་ནས་ཀས་བཙོ་ཉིས། / བདའ་འགྱོ་ནི། / བདའ་གཏང་ནི། / འཇེ་ཚོ། / བཏུན་ཚོ། / ཤ་བདའ་ནི། / ཤ་བདའ་བ / རྟིང་བདའ་འགྱོ་ནི། / ཐོག་འཛིན་བཙོང་ནི། / ཐྲོས་བཚོ་ནི། / འཚོལ་ནི། / འཚོལ་བ

རྟིང་བདའ་ལྟེ། *prep*

ting da té

පිටුපස

paiṭaupasa

སྒལ་ཏོ / ཆུབ / ཆུབ་ལས / ཆུབ་ལས / ཆུབ་ལྟ / ཆུབ་སྦུང / ཆུབ་ཐལཡཱཥ་ད / ཤུང་རིལ་ཐེང་མཚེ་ནང་ / ཤུལ་ལས / ཤུལ་ལྟ / ཤུལ་མར / རྟིང་བདའ་ལྟེ / རྟིང་ལས

පසුබැස

pasaubaæsa

སྒལ་ཏོ / ཆུབ / ཆུབ་ལས / ཆུབ་ལས / ཆུབ་ལྟ / ཆུབ་སྦུང / ཆུབ་ཐལཡཱཥ་ད / ཤུང་རིལ་ཐེང་མཚེ་ནང་ / ཤུལ་ལས / ཤུལ་ལྟ / ཤུལ་མར / རྟིང་བདའ་ལྟེ / རྟིང་ལས

ආපසු

āpasau

སྒལ་ཏོ / ཆུབ / ཆུབ་ལས / ཆུབ་ལས / ཆུབ་ལྟ / ཆུབ་སྦུང / ཆུབ་ཐལཡཱཥ་ད / ཤུང་རིལ་ཐེང་མཚེ་ནང་ / ཤུལ་ལས / ཤུལ་ལྟ / ཤུལ་མར / རྟིང་བདའ་ལྟེ / རྟིང་ལས

རྟིང་མ། *adj*

ting ma

ඊළඟ

īḷaṅga

ཤུལ་མ / ཤུལ་མམ་གི / རྟིང་མ / རྟིང་མམ་གི

ඉදිරි

idairai

ཤུལ་མ / ཤུལ་མམ་གི / རྟིང་མ / རྟིང་མམ་གི

རྟིང་མམ་གི། *adj*

ting mam gi

ඉදිරි

idairai

ཤུལ་མ / ཤུལ་མམ་གི / རྟིང་མ / རྟིང་མམ་གི

ඊළඟ

īḷaṅga

ཤུལ་མ / ཤུལ་མམ་གི / རྟིང་མ / རྟིང་མམ་གི

རྟིང་ལས། *adv*

ting lé

පසු

pasau

ཆུབ་ལས / རྟེས་ལྟ / ཤུལ་ལས / ཤུལ་མ་ལྟ་ལྟ / ཤུལ་མར / རྟིང་ལས

පසුබැස

pasaubaæsa

སྒལ་ཏོ / ཆུབ / ཆུབ་ལས / ཆུབ་ལྟ / ཆུབ་སྦུང / ཆུབ་ཐལཡཱཥ་ད / ཤུང་རིལ་ཐེང་མཚེ་ནང་ / ཤུལ་ལས / ཤུལ་ལྟ / ཤུལ་མར / རྟིང་བདའ་ལྟེ / རྟིང་ལས

පිටුපස

paiṭaupasa

སྒལ་ཏོ / ཆུབ / ཆུབ་ལས / ཆུབ་ལྟ / ཆུབ་སྦུང / ཆུབ་ཐལཡཱཥ་ད / ཤུང་རིལ་ཐེང་མཚེ་ནང་ / ཤུལ་ལས / ཤུལ་ལྟ / ཤུལ་མར / རྟིང་བདའ་ལྟེ / རྟིང་ལས

ආපසු

āpasau

སྒལ་ཏོ / ཆུབ / ཆུབ་ལས / ཆུབ་ལྟ / ཆུབ་སྦུང / ཆུབ་ཐལཡཱཥ་ད / ཤུང་རིལ་ཐེང་མཚེ་ནང་ / ཤུལ་ལས / ཤུལ་ལྟ / ཤུལ་མར / རྟིང་བདའ་ལྟེ / རྟིང་ལས

පසුව

pasauva

ཕྱིས་ལྟ / ཕྱིན་ཆད / ཆུབ་ལས / རྟེས་ལྟ / ཤུལ་ལས / རྟིང་ལས

རྟིང་མ། *noun*

tingam

විලුඹ

vailauṁba

ཕྱམ་རྟིང་རིང་ཚོ / མཁེལ / རྟིང་ཆ

རྟེན་གཞི། *noun*

ten zhi

පදනම

padanama

དགེ་ཚོགས / འགོ་བཙུགས / འགྱམ / ཆང་གཞི། / ཆང་གཞི / གནད་དོན / ཁྱད་མཚའི / རྟེན་གཞི / ཐུ་བ / ཐུ་བའི / གཞི / གཞི་ཆང་ / གཞི་ཕྲུག / གཞི་ལྷ་ར / གཞི་ཁེན / གཞི་ཁེན་ཀྱི / གཞི་ཐ / གཞི་ཐུ་ཚ / གཞི་བཙུགས

རྟེན་འབྲེལ། *noun*

tem drel

උතාසවය

utasavaya

ཚོས་ཕྱོགས་མཚང་ཐོ / ཚ་ཀ / འཚོ་ལུགས / དུས་ལྟོན / ལྷང་ཐོ / གོམ་འཇིས / ཐུ་ཐོ / ཐུང་ཀྱེ / ཐུང་ཀྱ / ལས་རིམ / ལུགས་ལྟོས / རིམ་ལྟོ / རྟེན་འབྲེལ / ཁྱེད་འགན་ལས་རིམ / ཚོང་ལྟོད / ཚོང་མཚོན

සැමරුම

saæmarauma

དུས་ལྟོན / དཀའ་ལྟོན / རྟེན་འབྲེལ / བཙེ་ལྷུང

རྟོག་དཔྱོད་ཅན། *adj*

*tok chö chen

තාර්කික

*taārakaika

ཐུ་མཚན་ལྡན་པ / ཐུ་མཚན་ལྡན་པའི / ཐུ་མཚན་ཡོངས་པའི / ལྟར་ས་ལྡན / ནམ་དཔྱོད་ཅན / མཚོ་རིག་ཅན / རིག་ལམ་ཀྱི / རིག་པའི / རྟོག་དཔྱོད་ཅན / ཚད་མའི

རྟོག་བཟོ། *noun*

tok zo

පාරබනධ

parabanadha

བཅོས་ལྷུང / བཅོས་མ / དཔེ་ཚོང / རིག་ཚོང / རྟོག་བཟོ / བཟོ་བཟོཿ

කල්පිතය

kalapaitaya

བཅོས་ལྷུང / བཅོས་མ / དཔེ་ཚོང / རིག་ཚོང / རྟོག་བཟོ / བཟོ་བཟོཿ

རྟོག་མེད་དུ་ལྷུང་བ། *noun*

*tok mé du jungwa

පුදුම

*paudauma

དབྱུད་རིག་མེད་ས་ས། / ཅ་ལས / ཅ་ལས་ནི / ཅ་ལས་ས་ས། / ཅམ་བཀྲང / ཅམ་བཀྲང་གཏང་ནི / ཐོ་ཞུར་ཏུ་འཕྲང་ནི / ཐོ་ཞུར་ལྷུང་བ / ཐོ་ཞུར་ཚོར་བ / ངོ་མཚར་ཅན / རྟོག་མེད་ཏུ་ལྷུང་བ / ཡ་མཚན་ཅན

རྟོག་འཚར་གྱི། *adj*

*tok char gyi

ආදර

*ādara

འཚར་ལྷུང / འཚར་ལྷུང / མཚའ་ཐོ་ལྷུར / ངག་རོལ / ངག་བཙུའི་ཅམས / རྟོག་འཚར་ཀྱི / རྟོག་ལྷུང / བཙུ་ངག / བཙུ་ངག་ནི / བཙུ་ངག་ལྷུང

རྟོག་ལྷུང། *noun*

*tok drung

ආදර

*ādara

འཚར་ལྷུང / འཚར་ལྷུང / མཚའ་ཐོ་ལྷུར / ངག་རོལ / ངག་བཙུའི་ཅམས / རྟོག་འཚར་ཀྱི / རྟོག་ལྷུང / བཙུ་ངག / བཙུ་ངག་ནི / བཙུ་ངག་ལྷུང

རྟོག་ཁ་བཀའ་བ། *noun*

*tok kawa

අභිරහස

*abhairahasa

ཅ་ཡོ་མ་ཚུགས་པ / ནམ་རྟོག / ངང་ཤེ་ན་ལྷུང་གཅིག་ངང / ཐོག་ལ་ཆུད་ཀྱིས་ཁ་ཕྱེ / ཚ་ཀ / ཚ་ཀ / ཁ་ཕ / ཁ་ཕ / ཁ / ཁ / ཁ

རྟོག་ནི། verb
tok ni

කරන්නේ

karananae

འགོ་བཙུགས་པའི་ལྟར་ཁེད་ནི། / རྒྱ་ཆུ་ཐུ། / བྱག་ནི། / གནས་ནི། / ཆ་ནི། / ཐོག་ནི། / ཤེས་ནི། / བརྟེན་ནི། / རྟོག་ནི། / མཐོང་ནི། / འཐོབ་ནི། / ཚོར་ནི། / གཞི་ལྷ་གནས་ནི། / གཞི་བཙུགས་འབད་ནི། / གཞི་བཙུགས་ནི། / གཞིར་བཤད་ནི།

තේරුම්

taerauma

འཛོག་ནི། / འཛིན་བཟུང་འབད་ནི། / གོ་རིན་ཤེས་ནི། / གོ་རིན་རྟོགས་ནི། / གོ་བ་རྟོགས་ནི། / ཆུ་མཚན་ཤེས་ནི། / ཤ་གོ་ནི། / མཚོ་ནི། / ཁམས་ཆུས་ཤེས་ནི། / ཤེས་རྟོགས། / རྟོགས་ནི། / གཟུང་ནི།

සොයා

saeāyaā

ཕན་ནི། / གཏོང་ཐུབ། / དགོས་ནི། / འགོ་བཙུགས་ནི། / མཏུ་རྐོར་རྒྱབ་ནི། / ཁེར་ནི། / རྒྱ་ཆུ་ཐ། / ཆེ་ནི། / བྱག་ནི། / གནས་ནི། / ངོ་ཕྱང། / ངོ་ཕད། / ཆ་ནི། / ཐོང་ནི། / ཤེས་ནི། / བརྟེན་ནི། / རྟོག་ནི། / མཚོང་ནི། / འཐོབ་ནི། / ཚོར་ནི། / འཕྲང་ནི། / ཁམས་ནི། / ཁམས་ཆུ། / ཁ་ཤད་ནི། / གཞི་ལྷ་གནས་ནི། / གཞི་བཙུགས་འབད་ནི། / གཞི་བཙུགས་ནི། / གཞིར་བཤད་ནི། / གཟུང་ནི།

හමු

hamau

འགོ་བཙུགས་ནི། / ཁེར་ནི། / རྒྱ་ཆུ་ཐ། / བྱག་ནི། / གནས་ནི། / ཆ་ནི། / ཐོང་ནི། / ཤེས་ནི། / བརྟེན་ནི། / རྟོག་ནི། / མཚོང་ནི། / འཐོབ་ནི། / ཚོར་ནི། / གཞི་ལྷ་གནས་ནི། / གཞི་བཙུགས་འབད་ནི། / གཞི་བཙུགས་ནི། / གཞིར་བཤད་ནི། / གཟུང་ནི།

පාරගුණ

དཀོ་ནི། / ཐུང་ནི། / ཁྱད་ནི། / ཐོ་ལྷ་གཟུང་ནི། / དབེ་ཚ་ཆུ་ཐ། / ཤེས་ནི། / རྟོག་ནི། / ཡོན་ཏན་ཆུ་ཐ

ඉගෙන

igaena

དཀོ་ནི། / ཐུང་ནི། / ཁྱད་ནི། / ཐོ་ལྷ་གཟུང་ནི། / དབེ་ཚ་ཆུ་ཐ། / ཤེས་ནི། / རྟོག་ནི། / ཡོན་ཏན་ཆུ་ཐ

རྟོག་ལུགས། noun
tok luk

අවබෝධය

avabaeādhaya

དོན་རྟོག། / གོ་རིན་ཤེས་ནི། / གོ་རིན་རྟོག་ནི། / གོ་ལུགས། / གོ་ཤེས་ཉན་ཤེས། / གོ་ཤེས་བཤད་ཤེས། / གོ་རྟོག། / གོ་བ། / ཆུ་མཚན་ཤེས་ནི། / ཤ་གོ་ནི། / ཁ་འཛམ། / ངོས་ལེན། / མཚོ་ནི། / ཁམས་ཐུགས་ཤེས་ནི། / ཤེས་རྟོག། / རྟོག། / ལུགས

དེ་ཏ་དེ་གམ། adj
dik digam

උතර්කෘෂ්ට

utakaṛṣaṭa

མཚོག་ཏུ་ཐུར་བའི། / དེ་ཏ་དེ་གམ། / ཁྱད་ཏུ་འཕགས་པའི། / ཁྱད་འཕགས་ཅན། / ཐ་ན་མེད་པའི། / ཚོར་སྦང་ཆེ་བའི

དུང་སྒྲ། noun
dung dra

ඝාතකයා

ghaātakayaā

འབབ་མ་ཚུགས་པའི་ལྟར་ཁག་དགས། / བརྡེག་ནི། / བརྡེག་པ། / དབྱ་ནི། / ངང་ནི། / ངང་བ། / ངན་ནི། / ཀུང་སྒྲ། / བཏུང་ནི། / བཏུང་བ། / འཛོམ་ནི། / ཚེ་བཏང་ནི། / བཀག་ནི། / ཀུར་རིལ་ཆུ་ཐ། / ཐུགས་འཁེལ་ནི། / ཡག་དམར། / ལྟོད་ནི། / དམར་བསད་འབད་མི། / མི་གསད་མི། / མི་གསད་མི་པོ / མཆེམ་ནི། / གཅོད་ནི། / གཅོད་པ། / གཅོད་པ་བཀལ་ནི། / ཁམ་གཏང་ནི། / ཕྱང་ནི། / རེག་ནི། / རེག་པ། / ཐང་ཁ་ནི། / གསད་འཚོ་ནི། / ཚེ་ཡོད། / ཚེ་ཡོ། / ཁ་ཤད་ནི། / ཁ་ཤ། / ཁ་ཤ། / ཐང་ཁ། / ཁ་ཤ་ནི། / ཁ་ཤ་ནི། / ཕ་ཁ་ནི། / ཕ་ཁ། / ཕ་ཁ། / ཐ་ཁ། / ཐ་ཁ། / ཁ་ཤ། / ཁ་ཤ། / ཁ་ཤ

རྣམ་འགྱུར། *noun*
nangyur

অভিনয়
abhainaya

བཅུ་སྒྲོན། / རྣམ་འགྱུར / ཚུལ་སྒྲོན

প্ৰকাশনয়
parakaāśanaya

ལས་ཐྲི / མེ་དམར་ལས་ཚོང་ཐྲི / བཅུ་རྒྱས། / བཏོང་ཐང་ལས། / སྨན་ཐང་ལས། / རྣམ་འགྱུར / མཆོ་བཤད / བསམ་གཏོང / ཚོར་རྣམ

རྣམ་འགྱུར་མངོན་ནི། *verb*
nangyur ngön ni

লেখনয়
laekhanaya

ཐྲ་ཡར་གཟྱང་ནི། / དྲན་པ། / དྲན་པོ་བགོད་ནི། / ལེགས་པོན། / རྣམ་འགྱུར་མངོན་ནི། / ཕོ་བགོད་ནི། / ཚད་སྒྲོན་ནི། / ཡིག་ཚོར་བགོད་ནི།

রেজিস্টৰ
raejaisaṭara

ཐྲ་ཡར་གཟྱང་ནི། / དྲན་པ། / དྲན་པོ་བགོད་ནི། / ལེགས་པོན། / རྣམ་འགྱུར་མངོན་ནི། / ཕོ་བགོད་ནི། / ཚད་སྒྲོན་ནི། / ཡིག་ཚོར་བགོད་ནི།

বাৰতা
vaārataā

ཐྲ་ཡར་གཟྱང་ནི། / དྲན་པ། / དྲན་པོ་བགོད་ནི། / ལེགས་པོན། / རྣམ་འགྱུར་མངོན་ནི། / དངོས་གནས་ལྟོག་བརྟན། / ཕོ་བགོད་ནི། / ཚད་སྒྲོན་ནི། / ཡིག་ཚོར་བགོད་ནི།

རྣམ་འགྱུར་སྒྲོན་ནི། *verb*
nangyur tön ni

পনত
*panata

འབབ་ཐང་ལས / བཅའ་ཁྲིམས / ངོ་སྒྲོ་རང་ / ངང་ལེན / བདེན་པ / ཐྲོག་གར་འཕྲལ་ནི། / ངང་པོ / ངང་པོ / ངང་པོར་ / འཕྲས་བུ / ཐུབ་འཕྲས / ཐུ་ལེན / ཐུ་བ / ཕྱིང་ལས / ཕྱིམ / ཕྱིམ་ཤུགས / སྐྱགས་འཕྲས / ལྷ / ལྷ་འབབ་ནི། / ལྷ་ཐུ་འཕར་ནི། / ལྷ་གཡོག / ལས / ལས་འཕྲས / ལང་སྲོལ / ལང་སྲོལ་ཆུབ་ནི། / སྒོག་བརྟན་ཞེ་ནི། / དམག་འཕར / རྣམ་སྨིན། / ཐང་འཆར / རྣམ་འགྱུར་སྒྲོན་ནི། / ངེས་བདེན། / ཤུགས / ཕྱི་ཁ / ཐུ་ཁ / ཕྱི་ཁ / ཁ་ཤས / ཕོ་ཁ་ངང་ / ཁྲིམས་མཐུན / ཁེས་ཁྲལ་ནི། / བཟློན་འགྱུར་བཟློ

ནམ་ལྟོག
nam tok

অভিরহস
*abhairahasa

ཅ་གོ་མ་ཚུགས་པ / རྣམ་རྟོག / དབེར་ན་སྲུང་གཅིག་བང་ཐྲོག་བརྟན་ནང་མཐའ་མཇུག / ཚུན་ཚོད་ལྷ་མ་ཐབ་པར་བཞག་པའི་གནང་དོན་ཆུ་ཐུ / རྟོགས་དཀའ་བ / རྣམ་རྟོག ཡ་མཚན་ཆེ་བ

অভিরহসঁ
abhairahasa

མཐུ་འཚོམས་པའི / ཅ་གོ་མ་ཚུགས་པ / ཅ་ཅོ་ཐུགས / ཁ་ཤས་ཀྱི / ཐུ་ཁ / ཕྱི་ཁ / ངང་ལེན / ཁ་ཤས / ཕ་ཁ / ངང་ལེན / ཁ་ཤས / ཕ་ཁ / ངང་ལེན / ཁ་ཤས / ཕ་ཁ / ངང་ལེན / ཁ་ཤས / ཕ་ཁ / ངང་ལེན / ཁ་ཤས / ཕ་ཁ / ངང་ལེན / ཁ་ཤས / ཕ་ཁ / ངང་ལེ / ཁ / ཁ / ངང / ཁ / ངང / ཁ / ངང

རྣོ་ noun
no

පේදවුරු

paedaurau

ཕད་མེད་ཀྱི་རྒྱ་ཁྱབ། / དུས་རྒྱས་པས། / དུས་ཚོད། / དུས་ཡུན། / གཡ་གཅད། / རྒྱ་མཚན། / རྒྱས། / ཁྱད་ཚོས། / ཁྱད་རྣམ། / རྒྱགས། / རྒྱགས་གྲངས། / ལྷོག་ཅ། / གནད་དོན། / རྣོ། / རྩེ། / ཚན། ཕྱིག་ལེ། / ཕད་མེད་ཀྱི་རྒྱ་ཁྱབ། ཕོང་ལེཥ་གི་ཡིག་ཚན། ཕྱོགས་ཚོགས། / ཕྱད་མེད་ཀྱི་རྒྱ་ཁྱབ། ཕོང་ལེཥ་གི་ཡིག་ཚན། ཕྱོགས་ཚོགས། ཤན་ཚད།

རྣོས་བཏོན་མི་ verb
nö tön ni

මුවහත්

mauvahata

བཏར་མི། / དབ་པ་རྣོ་མི། / དབ་པ་ཚ་མི། / རྣོས་བཏོན་མི། / ཡར་ཏུག་བཚོ་མི། / ཡར་སྒྲིང་གཏང་མི།

བ་ལྦས། noun
ba lap

තරංග

taraṁga

ཏ་ལྦས། / གཙེག་ཤུལ་གཤིས་བརྟེགས། / ཆུའི་ཏ་ལྦས། / ཡར་སེང་

མ། noun
ma

තුවාල

tauvaāla

སྨྲོན་ཞུགས་མི། / མ། / མ་སྨྲོན། / མ་བཏོན། / མ་བཏོན་མི། / མེད་པ་གཏང་མི། / གཅོད་སྨྲོན། / གཅོད་སྨྲོན་འཚང་མི། / གཅོད་མི། / གཅོད་པ། / གཅོད་པ་བཀལ་མི། / སེམས་ལས། / སེམས་གསལ་མི། / སེམས་ཤེ། / ཆ་བཟློག་གཏང་མི། / ཆ་གཏོར་གཏང་མི། / དབྱལ་པོར་འགྲུར་མི།

තුවාලය

tauvaālaya

མ། / མ་སྨྲོན། / མ་བཏོན་མི། / སེམས་ལས། / སེམས་གསལ་མི། / ལེམས་ཤེ

හානි

haānai

སྨྲོན་ཞུགས་མི། / མ། / མ་སྨྲོན། / མ་བཏོན། / མ་བཏོན་མི། / མེད་པ་གཏང་མི། / གཅོད་སྨྲོན། / གཅོད་སྨྲོན་འཚང་མི། / གཅོད་མི། / གཅོད་པ། / གཅོད་པ་བཀལ་མི། / སེམས་ལས། / སེམས་གསལ་མི། / ཆ་བཟློག་གཏང་མི། / ཆ་གཏོར་གཏང་མི། / དབྱལ་པོར་འགྲུར་མི།

མ་ལས། noun
ma ré

බදාම

badaāma

ජිපස්සමි

jaipasama

མ་ཏྲལ། noun
ma rül

දූෂණය

daūṣaṇaya

འཚུ་ནད། / འགོ་ནད། / མ་ཏྲལ། / བཙོག་ཐིལ / བཙོག་ཁྱད

ආසාදන

āsaādana

འཚུ་ནད། / འགོ་ནད། / མ་ཏྲལ

ཨ་ཤུལ། noun
ma shül

අවයමය

avayamaya

བཅང་ཤུལ / མ་འབྲས / ཨ་ཤུལ

කැළලක්

kaeḷalaka

མ་འབྲས / ཨ་ཤུལ / ཆེན་འབྲས / ངན་འབྲས / ཤུལ་ངན

ཨ་སྐྱོན། noun
ma kyön

තුවාල

tauvaāla

སྨྲོན་ཞུགས་མི། / མ། / མ་སྨྲོན། / མ་བཏོན། / མ་བཏོན་མི། / མེད་པ་གཏང་མི། / གཅོད་སྨྲོན། / གཅོད་སྨྲོན་འཚང་མི། / གཅོད་མི། / གཅོད་པ། / གཅོད་པ་བཀལ་མི། / ཆ་བཟློག་གཏང་མི། / ཆ་གཏོར་གཏང་མི། / དབྱལ་པོར་འགྲུར་མི།

තුවාලය

tauvaālaya

མ། / མ་སྨྲོན། / མ་བཏོན་མི། / ལེམས་ལས། / ལེམས་གསལ་མི། / ལེམས་ཤེ

හානි

haānai

སྨྲོན་ཞུགས་མི། / མ། / མ་སྨྲོན། / མ་བཏོན། / མ་བཏོན་མི། / མེད་པ་གཏང་མི། / གཅོད་སྨྲོན། / གཅོད་སྨྲོན་འཚང་མི། / གཅོད་མི། / གཅོད་པ། / གཅོད་པ་བཀལ་མི། / ལེམས་ལས། / ལེམས་གསལ་མི། / ལེམས་ཤེ / ཆ་བཟློག་གཏང་མི། / ཆ་གཏོར་གཏང་མི། / དབྱལ་པོར་འགྲུར་མི།

ཨ་ཀུན། noun
magpa

මිනිසා

mainaisaā

འཚོ་བ་མིའི། / ཀུ་ནག་གི་མི / སྐྱེས་པ / ཟླ་འབབ་མི་ཟླ་ཤ / ལས་ཁུངས་ཀྱི་མི / རྒྱགས། / མི / མི / མི་ངང་འཚེལ་བའི / ཉེ་ཚན་ཀྱི་མི / ཥ / ཥ་སྐྱེས / ཥ་སྐྱེས་ཀྱི་ཕོང་ཚད / གང་ཟག་འགྲོ་བ་མི་རིགས / དབེར་ན་ ཀུ་གར་ཀྱི་མི

සැමියා

saæmaiyaā

ཨང་གཞི། noun
mang zhi

පදනම

padanama

དཀྱེ་ཚོགས། / འགོ་བཅུགས། / འགྱམ / རྩང་གཞིའི / རྩང་གཞི / གནད་དོན། / ཁྱད་མཚའི / ཉེན་གཞི / ཥ་བ / ཥ་བའི / གཞི / གཞི་ཙང་ / གཞི་ཟླས / གཞི་ཟླར / གཞི་ལྷར / གཞི་མ / གཞི་ཉེན / གཞི་ཉེན་ཀྱི / གཞི་ཆ / གཞི་ཚའི

මූලික

maūlaika

འགྱམ / འཛམ་ཏོང་ཏོ / རྩང་གཞིའི / རྩང་གཞི / གནད་དོན། / ཁྱད་མཚའི / ཥ་བ / ཥ་བའི / གཞི / གཞི་ཙང་ / གཞི་ཟླས / གཞི་ལྷར / གཞི་འགྱམ་ཀྱི / གཞི་མ / གཞི་རིམ་ཀྱི / གཞི་ཉེན / གཞི་ཉེན་ཀྱི / གཞི་ཆ / གཞི་ཚའི

මූලද්‌රව්‌යය

maūladaravayaya

ཆ་ཤས་གསོ་བོ། / ཐོང་གནས། / ཁམས། / ཐྲོག་ཆས། / རྩང་གཞི། / ཆ་ཟླས / བཅམ་གཞི / ཡན་ལག་གསོ་བོ། / ཡན་ལག ཆ་ཤས

ཨ་ཤ། noun
ma ja po

පීකොක්

paīkaeāka

ཨ་ལགས། noun
ma dram

අවයමය

avayamaya

ཨ་ལྦས། noun
ma dré

කැළලක්

kaeḷalaka

ཨ་ལ། noun
ma men

විලවුන්

vailavauna

ངན་པ / ངེ / ངེ་ཆབ / ངེ་ཁ / ངེ་ལྷན / ངེ་ཨང་ / ངེ་ངང / ངེ་ལག་ / ངེ་ཚོར / ངེ་བཟང་ / ངེ་ཞིམ / ངེ་ཞིམ་ལྷན་ཆུ / ངེ་མ / ཐུག་ལྷན / ཤ་པ / ཨ་ལྷན / ལ / ལ / ཀན་ལ་གྱེའི་ཤ་པ / ཚོར་པ / བཟང་ངེ

ཨ་ལ། noun
mik chak

පාවහන්

paāvahana

ཕྱམ / ཨ་ལ་ལྷགས

සපත්තු

sapatatau

ཕྱམ / ཨ་ལ་ལྷགས

རྨུག་ནི། verb
muk ni

දෂ්ට

daṣaṭa

དཀྱ་ཟུན་ནི / ཁྱང་ཤུགས / རྨུག་ནི / ནུས་པ་འཚོན་ནི / སོ་བཏབ་ནི

ཨེན་འབྲས། noun
men dré

කැළලක්

kaeḷalaka

མ་འབྲས / ཨ་ཤུལ / ཨེན་འབྲས / ངན་འབྲས / ཤུལ་ངན

ཨོང་དད། noun
mong dé

මිථ්‌යා

maithayaā

ཨོང་ཁ / ནན་ཏོག ཡིད་ཚེས

ཨོང་དད་ཅན། noun
mong dé chen

අන්තවාදී

anatavaādaī

ཐོན / ཚེན་པོ / ཨོང་དད་ཅན / གནས་མེད་ས་མེད / ཁིན་ཏུ / མཐའ / མཐའ་མ / མཐའ་མའི / མཐར་ཐུག་གི / ཐོ་བ་ཐོམ་ལྷུང་མི

ཚ་ཁམས་ཀྱི། adj
tsa kham kyi

සංනායු

sanaāyau

འཇོག་ཟུན་ཅན / ལྷོད་ཐོམ་ལས / ཚ་ངང་འཚེལ་བའི / ཚ་ཁམས་ཀྱི / གལང་ཟ་བའི

རྩ་གཏོར་གཏང་ནི། *verb*

tsa tor tang ni

วินาศ

vainaāśa

སྒྱུ་ཀ / ཐོག་ཁོ་ནི / བཟློག་ཐོར་ར / མེད་པ་འགྱོ་ནི / མེད་པ་གཏང་ནི / ཉམ་ཆུང་ / ཏི་ནི / ཐོར་བའིག / ཐ་བཟློག་གཏང་ནི / ཐ་གཏོར་གཏང་ནི / དབྱལ་ཕོངས / དཔྱལ་ཕོར་འགྱར་ནི / ཡས་ནི / ཞིག་རལ / ཞིག་ཕྱལ / ཐོར་བའིག ཀྱང་འགོགས / བཟློག་པ / ཐོར་བ

หานี

haānai

ཐོན་འཕགས་ནི / ཆ / ཆ་ཐོན་ / ཆ་བཏོན / ཆ་བཏོན་ནི / ཐེད་པ་གཏང་ནི / གཅོད་ཐུན་ / གཅོད་ཐུན་འཕྲུང་ནི / གཅོད་ནི / གཅོད་པ / གཅོད་པ་བཀལ་ནི / ཅེམས་ལམ / ཅེམས་གསལ་ནི / ཅེམས་ཤི / ཐ་བཟློག་གཏང་ནི / ཐ་གཏོར་གཏང་ནི / དབྱལ་ཕོར་འགྱར་ནི

ตูวาอาล

tauvaāla

ཐོན་འཕགས་ནི / ཆ / ཆ་ཐོན་ / ཆ་བཏོན / ཆ་བཏོན་ནི / ཐེད་པ་གཏང་ནི / གཅོད་ཐུན་ / གཅོད་ཐུན་འཕྲུང་ནི / གཅོད་ནི / གཅོད་པ / གཅོད་པ་བཀལ་ནི / ཐ་ཐ་ཤ / ཐ་ཐ་ཤ / ཐ་ཐ / ཐ་ཐ / ཐ་ཐ

རྩ་བའི adj
tsawé

ཕ་རཱ་ཐཱ་མཻ་ཀ
paraāthamaika

གཙ་ཆེ་བྱོས / རྒྱས་མ་ཚར་བའི / རྒྱས་མ་ཟིན་པའི / རྩང་གཞིའི / ཐོག་མའི / རྩ་བ / རྩ་བའི / གསོ་བོ / ཡོངས་ལུ་མ་རྒྱས་པའི / གཞི་རྟེན་གྱི

ཙཱ་ཌི་ཀཱལ་
raæḍaikala

གྲོང་ཁྱེར་གྱི / མཐའ་གཅིག་ཏུ / རྩ་བའི / གཞི་རྟེན་གྱི

པ་དཱ་ན་མ
padanama

དཔེ་ཚོགས / འགོ་བཤུགས / འགྲུམ / རྩང་གཞིའི / རྩང་གཞི / གནད་དོན / ཁྱད་མཐའི / རྟེན་གཞི / རྩ་བ / རྩ་བའི / གཞི / གཞི་ཆང་ / གཞི་ཕྲུས / གཞི་ཁྱར / གཞི་མ / གཞི་རྟེན / གཞི་རྟེན་གྱི / གཞི་ཐ / གཞི་ཁྱའི / གཞི་བཤུགས

མཱ་ལཻ་ཀ
maūlaika

འགྲུམ / འཛམ་ཡོང་ཡོ / རྩང་གཞིའི / རྩང་གཞི / གནད་དོན / ཁྱད་མཐའི / རྩ་བ / རྩ་བའི / གཞི / གཞི་ཆང་ / གཞི་ཕྲུས / གཞི་ཁྱར / གཞི་འགྲུམ་གྱི / གཞི་མ / གཞི་རིམ་གྱི / གཞི་རྟེན / གཞི་རྟེན་གྱི / གཞི་ཐ / གཞི་ཁྱའི

རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི verb
tsa ten zo ni

ཤཀ་ཏཱི་མཏཱ་
śakataimata

འཕོ་རུ་ཚེན / ཕྱུག་པོ / གང་བ / གང་བ་མང་ / གྲྀང་གྲྀང་ / གྲྀང་གྲྀང་བཟོ་ནི / ཐུག་ཟེག་པའི / འཕྲུང་ཕྱིད་པའི / རྒན་ལྷོས / རྒན་ཤུགས / རྒན་ཚ་ཏན་ཚན / ཁེ་ཚོ་ཅན / ལེགས་ཅོས / གཙོ་ཅན / ཁ་ཅན / ཁ་ཅན / ཁ་ཅན / ཁ་ཅན / ཤུགས་ཅན / ཏན་ཏན / ཐོ་ཡས་ཤུགས་ཅན / ཤུགས་ཅན / ཁ་ཅན་ཁ་བཟོ་ནི / བསན་ཏོག་ཏོ / དབང་ཅན / དབང་ཚད་ཅན / ༡༥ འཕྲུང་ཉེ་བའི

ཝཏ་ཋཱ་བར
sathaāvara

ཚ་ཏོགས / གྲྀང་གྲྀང་བཟོ་ནི / ཏུས་ཀྱན / ཏུས་ཀྱན་གྱི / ཐུག་ཟེག་པའི / ཀྱན་བརྟན་བཟོ་ནི / འཕྲུར་ཕྱོག་མེད་པ / འཕྲུར་ཕྱོག་མེད་པའི / མེ་ཚོགས / མཉན་ཐོང / ཏག་བརྟན་གྱི / གཏན་འཇགས་ཀྱི / འཁོར་ལྟེ / རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི / ཚོར་ལྟེ

རྩ་བཏགས་ཀང་ནི verb
tsa lak tang ni

ནིཏ་ཡ
nairaya

ཐྲོག་ཏུགས / མ་དཀའ་བའི / ངན་ས་ངང / ངན་ས་ངང་གི / དགྱེལ་ལམས / ངན་ལམ་ཀྱི / ངན་ལ་བ / ས་མས་ཚོགས་ས་ནི / རྩ་བཏགས་གཏང་ནི / རྩ་གཏོར་གཏང་ནི / ཚོགས་ཟ་ས་ནི / ངན་ལོར་ལག་ནི

ཏུ་བཱ་ལ
tauvaāla

ཐྲོན་ཞུགས་ནི / ཐུ / ཐ་ཐྲོན / ཐ་བཏོན / ཐ་བཏོན་ནི / ཚེད་པ་གཏང་ནི / གཅོད་ཐྲོན / གཅོད་ཐྲོན་འཚུང་ནི / གཅོད་ནི / གཅོད་པ / གཅོད་པ་བཀལ་ནི / རྩ་བཏགས་གཏང་ནི / རྩ་གཏོར་གཏང་ནི / ངན་ལ་ཕོར་འཚུར་ནི

ཝི་ནཱ་ཤ
vainaāśa

ཐྲུང་ཀ / ཐོགས་ནི / བཏགས་ཐྲོར / ཚེད་པ་འཚོ་ནི / ཚེད་པ་གཏང་ནི / ཉམ་ཚུང་ / ཤེ་ནི / ཐྲོར་བཤིག / རྩ་བཏགས་གཏང་ནི / རྩ་གཏོར་གཏང་ནི / ངན་ལ་ལོངས་ངན་ནི / ངས་ནི / ཞིག་རབ / ཞིག་ཤུས / ཐྲོར་བཤིག ཐུང་འགོགས / བཏགས་པ / ཐྲོར་བ

ཧཱ་ནཱ་ཡི
haānai

ཐྲོན་ཞུགས་ནི / ཐ / ཐ་ཐྲོན / ཐ་བཏོན / ཐ་བཏོན་ནི / ཚེད་པ་གཏང་ནི / གཅོད་ཐྲོན / གཅོད་ཐྲོན་འཚུང་ནི / གཅོད་ནི / གཅོད་པ / གཅོད་པ་བཀལ་ནི / ས་ཁམ་ལམ / ས་ཁམ་ལམ་ནི / ས་ཁམ་ཤེ / རྩ་བཏགས་གཏང་ནི / རྩ་གཏོར་གཏང་ནི / ངན་ལ་ལོངས་ངན་ནི

རྩ་བཐོང་ནི verb
tsa gong ni

ཡུགཌི་ཝཻ་ཡཊ
yaugadaivaiyaṭa

མཎྜ་ལོད་བཏབ་ནི / ཐུབ་ལ་ཐུ་ཏ / ཐུ་བཐོང་ནི / རྩ་བཐོང་ནི

རྩ་མ་ཚངམ noun
tsa ma tsangam

མུག་ཌ
maugadha

དགོད་ཐ་ཐྲྀར་མེ / དགོད་ཐ་ས་ས / འཕྲུང་ལྷངས་མེདས / ཐེན་ཚོ / ཐེན་ཆགས་ཅན / ཐོ་ཐོས་དམན་པའི / ཐུན་པོ / ཐུན་པོ / ཏོའི / དཀོན་ཚུ་ཀྱི་ངོན་ལ / རྩ་ནས་ཚོ / རྩ་ནས / རྩ་ནས / རྩ་ནས་ཀྱི / རྩ་མ་ཚངམ

མཻ་ཌ་ཀམ
maeāḍakama

དགོད་ཐ་ཐྲྀར་མེ / དགོད་ཐ་ས་ས / འཕྲུང་ལྷངས་མེདས / ཐེན་ཚོ / ཐེན་ཆགས་ཅན / ཐོ་ཐོས་དམན་པའི / ཐུན་པོ / ཐུན་པོ / ཏོའི / དཀོན་ཚུ་ཀྱི་ངོན་ལ / རྩ་ནས་ཚོ / རྩ་ནས / རྩ་ནས / རྩ་ནས་ཀྱི / རྩ་མ་ཚངམ

ཨ་ཛཱ་ན
agnaāna

དགོད་ཐ་ཐྲྀར་མེ / དགོད་ཐ་ས་ས / འཕྲུང་ལྷངས་མེདས / ཐེན་ཚོ / ཐེན་ཆགས་ཅན / ཐོ་ཐོས་དམན་པའི / ཐུན་པོ / ཐུན་པོ / ཏོའི / དཀོན་ཚུ་ཀྱི་ངོན་ལ / རྩ་ནས་ཚོ / རྩ་ནས / རྩ་ནས / རྩ་ནས་ཀྱི / རྩ་མ་ཚངམ

ཨ་ནུ་ཝ་ཎ
anauvaṇa

འཚོ་ལ་འཚོ་ལ / འཚོ་ལ་ཡོང་ / འདོད་ཐ་ཐྲྀར་ལ་ལ་བའི / དགོད་ཐ་ཐྲྀར་མེ / དགོད་ཐ་ས་ས / ཐེན་ཚོ / ཐེན་ཆགས་ཅན / ཐོ་ཐོས་དམན་པའི / ཐུན་པོ / ཐུན་པོ / ཏོའི / དཀོན་ཚུ་ཀྱི་ངོན་ལ / རྩ་ནས་ཚོ / རྩ་ནས / རྩ་ནས / རྩ་ནས་ཀྱི / རྩ་མ་ཚངམ

མཻ་ཌ་ཡཱ
maeāḍayaā

དགོད་ཐ་ཐྲྀར་མེ / ཐུན་པོ / དཀོན་ཚུ་ཀྱི་ངོན་ལ / རྩ་ནས་ཚོ / རྩ་ནས / རྩ་མ་ཚངམ

རྩ་ཚན noun
tsa tsen

ནཻ་ཕན་ཌ་ཏ་ཡཻ
naibanadhanayae

ཅ་ཆས / ངོན་ཚན / ངངས / རྩ་ཚན / ཚོག་ཐང / ཐོག་ཐེས

ཝཻ་ཝ་ཝ་ཐ་ཝ
vayavasathaāva

ཅ་ཆས / ངོན་ཚན / ཏུག་ཐུའི་ཆ་གཅིག / ཏུས་ཚོ་འདི་ལར / ཐུར་ཆ / ཐུར་མ / ངངས / རྩ་ཚན / ཚོག་ཐང / ཐོག་ཐེས / ཐོག་ཐེས / ཏུག་ཐུའི་ཆ་གཅིག ཐོས་ཚོ / ཡུངས་ཕྲེང་ས་ཅིག ཏུམ་ཐུ་ཅིག / ཡུངས་ཕྲེང་ས་ཅིག ཏུམ་ཐུ་ཅིག ཏུས་ཚོ་འདི་ཐོག་ལུ

རྩ་འཁུམ་ནད noun
tsa khum né

ཨཾཤཽ་ཕཱ་ག་ཡ
aṁśabhaāgaya

ཤ་ཡིས / ཤ་འཁུམ་ནད / གཟའ་ནད

རྩ་འགེངས་ཏེ་འབད་ནི verb
tsa geng té bé ni

ད་ཧཱ་ཌ་ཡ
dahaḍaya

ཆུ་འཛིན་ནི / ཏོད་བཏགས་ནི / ཏ་ཀཱ་ཝ་ལས / ཏ་ཀཱ་ཝ་ཚགས / ཏུ་ལ་ནུ་ཀ་འཛིན་ནི / རྩ་འགེངས་ཏེ་འབད་ནི / ཚ་ཀྱང་ལང་ནི / ཚད་པ་འཛིན་ནི / ཏུ་ལ་ནུ་ཀ ཏུ་ལ་ཆུ

རྩ་འགེངས་ནི verb
tsa geng ni

ཀཱཊ་ཡཱ་ལཻ་ཡ
kaārayaālaya

ཐུང་ལྷ / ཐུང་ལྷ་འབད་ནི / ཐྲོས་གང་འཕྲལ་ནི / འཕྲས་ཀ / ཐ་བ / ཏ་ཀཱ་ལ་ཐུང་ནི / ལྷ / ལྷ་འབད་མི / ལྷ་འབད་ནི / ལྷ་ཐ་འཛས་ནི / ལྷ་ཁག་ཡོང་བའི་ལྷ / ལྷ་ཁག་ཡོས / ལྷ་ཁ་ཡོ / ལས་ལྟར / ལས་མི / ཐྲོག་བརྟན་ཚེ་ནི / ཐ་འགེངས་ནི / བཐོན་བཏགས་བསྒྲིད་ནི / ཡིག་ཚང་ / གཡོག་ཆུབ་ནི / གཡོག་ཐྲོ་ནི / གཡོག་ལས་ཀ / ལྷ་གཡོག / ལྷ་ཐ་ཡཱ་ལ

ཝཻ་ཌ
vaæḍa

ཐུང་ལྷ / ཐུང་ལྷ་འབད་ནི / བཅའ་ཁྲིམས / ཐྲོས་གང་འཕྲལ་ནི / འཕྲས་ཀ / ཐ་བ / ཏ་ཀཱ་ལ་ཐུང་ནི / ཐྲེད་བཏབ་ནི / ཐྲེལ་འདྲེན / ལྷ / ལྷ་འབད་མི / ལྷ་འབད་ནི / ལྷ་ཁག / ལྷ་ཐ་འཛས་ནི / ལྷ་ཁག་ཡོང་བའི་ལྷ / ལྷ་ཁག་ཡོས / ལྷ་ཁ་ཡོ / ལས་ལྟར / ལས་ལྟར / ལས་མི / ལང་ཐྲོས / ལང་ཐྲོ / ཁམ་ལས་ཐྲོ་ནི / ཁ་ཅན་ལས་ཐྲོ་ནི / ཁ་ཅན / ཁ་ཅན / ཁ་ཅན / ཤུགས / ཏན / ཐ་ཡ / ཐ་ཡ / ཐ / ཐ / ཐ

අඥාන

agnaāna

དགོངས་པ་རྒྱས་མི། / དགོངས་པ་སེལ་སེ། / འཕྲུང་ཁྱངས་མེདས / གྲེན་ཚོ། / གྲེན་ཏགས་ཅན། / ཐོ་ཡོས་དམན་པའི / ཐུན་པོ / ཐུན་པོའི / ཐུན་ཡོད། / དགོན་ཆུ་གི་རྟེན་ལྷ / ཆ་ནས་ཚེམ / ཆ་ནས / ཆ་ནས་ཀྱི / ཆ་མ་ཚངས

ঘন

ghana

འགོར་ཆེ་བ / དེབ་ཁྱིད / དོད་རིལ་རི / ཏོག་ཏོག་རིལ་རི / ཐྲིང་ཐྲིང་ / ཁར་ང�/ ཏ་ལ / ལ་ཁམས་པའི / ཁ་མཐུན་པའི / ཁོངས་འཕེལ་པའི་མཁན / ལེ་ཤ་ཡོངས་པའི་ངོན / ལེགས་ཅོམ / ཐོ་ཀུད་ཆུགས་ / དམིགས་བསལ་མཐུན་བཅེས / ཁག་ཆུང / ཕོན་ཆེ་བ / རིག་པ་དམན་པ / ས་ཀྱག་ཀ / ཏན་ཏན / གཏོར་ཆེ་བ / ཆ་ནས / ཆུག་པགས་པ / མཐུག་ཚང / གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་འཚམ་ཏོག་ཏོ

গৰীস

garaīsa

འགོར་ཆེ་བ / དེབ་ཁྱིད / གར་ངལས / ཆུགས་པ་ལ / ཆུགས་ཏོ་རིལ་རི / ཀུམ / ཀུམ་ཚོབ་ཆ / ཁྱ་པགས་པ / ཁོངས་འཕེལ་པའི་ཁཏ / ལེ་ཤ་ཡོངས་པའི་ངོན / དམིགས་བསལ་མཐུན་བཅེས / ཕོན་ཆེ་བ / རིག་པ་དམན་པ / གཏོར་ཆེ་བ / ཆ་ནས / ཆོ་ལ་ཐོག / ཆུག་ཁམ / ཆུ་ཁ / ཆ་ནས / ཆ་ནས་ཀྱི / ཆ་ཚ་ཚ / ཆ་ནས / ཆ་ནས / ཆ་ནས / ཆ་ནས / ཆ་ནས / ཆ་ནས / ཆ་ནས / ཆ་ནས / ཆ་ནས / ཆ

ঊমতু

umatau

འཕོར་འཕོར་ལྷ / འཕོར་ལོང་ / འདོད་ཤུགས་ལ་ཐབ / ས་ཆས་གནས་པ་མེདས / ཐུ་ཞེན་ཅན / ཆ་ནས / ཅོག་ཆུག / ཅོག་ཆུག / ཅ

ঔমতু

umatau

ཁ

ঔমতু

umatau

ঔমতু

ঔমতু

umatau

ঔমতু

ঔমতু

umatau

ঔমতু

རྩི་གཏང་ནི། *verb*

tsi tang ni

paæsasauma

ལྷག་ས་མཐུད་རྒྱབ་ནི། / ཚ་བ་རྒྱབ་ནི། / རྩི་གཏང་ནི།

རྩི་ཞུན། *noun*

tsi zhün

کوںکںرںٹ

kaeānakaraīṭa

རྩི་འདམ / རྩི་ཞུན / ཞུན་འདམ

རྩི་འདམ། *noun*

tsi dam

کوںکںرںٹ

kaeānakaraīṭa

རྩི་འདམ / རྩི་ཞུན / ཞུན་འདམ

རྩི་ས། *noun*

tsi sa

سیمےںںں

རྩྭད་དྲགས་མིན་པའི *adj*

tsup drak min pé

ma̱ṛdau

ཆར་པ་བང་རྩྭང་མ་ཆུ་བ། / དམ་དམ་མེད་པའི། / མངར་མ་ཆེ་བའི། / སྨྲ་འཇམ་པའི། / རྡེ་ཞིམ་པའི། / མཛོས་ཏོག་ཏོ། / གཱ་བང་ཡང་བསྐྱན་བཏུབ་པའི། / ཚྭར་བཙོས་འབབ་བཏུབ་པའི། / ཅན་ཏོང་ཏོ། / ཏིང་ཁང་ས། / ཅུམ་ཡྱུག་ཡྱུ། / འཇམ་ཆུ། / འཇམ་ཆུག་ཆུ / འཇམ་དབྱགས་པའི། / ཐུམས་སྟིང་ཅན། / ཟླུད་ཏན་པའི། / བཀྲག་བཏུབ་པའི། / བཀྲག་ཚ་མ་དབྱགས་པའི། / ཕྱོང་ཕྱོང། / མངར་ཟས། / མངར་མོ། / མཉེན་ལྷག་ཅན། / མཉེན་ཏོང་ཏོ། / ཤུགས་ཆུང་བའི། / ཤུགས་འཇམ་པའི། / ས་ཐང་ས་ཁ། / ཕྱོ་ལ་ཕ་ཁ། / ཕ་ཁ་ཏོ། / ཕ་ཁ་ཏོ / ཕ་ཁ་ཏ། / ཕ་ཁ་ཏ / ཕ་ཁ་ཏ / ཕ་ཁ་ཏ

རྩེད་མོའི་གསོལ་རར། noun

tsé mö söl ra

පළිහ

palaiha

སྒོ་བཟེད། / དགྱ་ལི / ཆུལ་རྒྱས། / ཅེན་སྒོར། / ཅེན་ཐུབ / ལྷུང་ར / ཁྲིམས་ལྷུང་འགག་པའི་ངོ་རྒྱན། / རྩེད་མོའི་གསོལ་ར / མཚོན་སྒྲས།

ආරක්ෂා

ārakaṣaā

སྒོ་བཟེད། / དགྱ་ལི / ཆུལ་རྒྱས། / བཀག་ནི / བསྒྲི་ནི / ཅེན་སྒོར། / ཅེན་ལྷུང / ཅེན་ལྷུང་འབར་ནི / ཅེན་ཐུབ / སྲོག་སྒྲས། / སྲོག་སྒྲས་འབར་ནི / ཐུང་སྒོར / བསྒང་ནི / ལྷུང་ར / ཁྲིམས་ལྷུང་འགག་པའི་ངོ་རྒྱན། / རྩེད་མོའི་གསོལ་ར / མཚོན་སྒྲས།

ආරක්ෂක

ārakaṣaka

སྒོ་བཟེད། / བདེ་ལྷུང་ / དགྱ་ལི / འགན་ལེན། / ཆུལ་རྒྱས། / ཁགས་ནི / ཁམ་ལེན། / བསྒྲི་ནི / ཅེན་སྒོར། / ཅེན་ལེན། / ཅེན་ལྷུང་ / ཅེན་ལྷུང་ཡ / ཅེན་ཐུབ / ལྷུང་ཆུལ་དམག་མི / ལྷུང་སྒོར། / བསྒང་ནི / ལྷུང་ར / གཅུ་ཏན་མ / ཏན་ཏན / ཁྲིམས་ལྷུང་འགག་པའི་ངོ་རྒྱན། / རྩེད་མོའི་གསོལ་ར / མཚོན་སྒྲས། / ཅེན་ཐོག ཅེན་མེད

රැකවරණ

raækavaraṇa

སྒོ་བཟེད། / དགྱ་ལི / ཆུལ་རྒྱས། / བཀག་ནི / བསྒྲི་ནི / ཅེན་སྒོར། / ཅེན་ལྷུང་ / ཅེན་ཐུབ / ལྷུང་ཆུལ་ / ལྷུང་ལྷུང་ / ཁྲིམས་ལྷུང་འགག་པའི་ངོ་རྒྱན། / རྩེད་མོའི་གསོལ་ར / མཚོན་སྒྲས།

ගැලවීම

gaælavaīma

སྒོ་བཟེད། / དགྱ་ལི / ཆུལ་རྒྱས། / བཀག་ནི / བསྒྲི་ནི / ཅེན་སྒོར། / ཅེན་ལྷུང / ཅེན་ལྷུང་འབར་ནི / ཅེན་ཐུབ / སྲོག་སྒྲས། / སྲོག་སྒྲས་འབར་ནི / ལྷུང་ར / ཁྲིམས་ལྷུང་འགག་པའི་ངོ་རྒྱན། / རྩེད་མོའི་གསོལ་ར / མཚོན་སྒྲས།

බේරාගන්න

baeraāganana

སྒོ་བཟེད། / དགྱ་ལི / ཆུལ་རྒྱས། / བཀག་ནི / བསྒྲི་ནི / ཅེན་སྒོར། / ཅེན་ལྷུང / ཅེན་ལྷུང་འབར་ནི / ཅེན་ཐུབ / སྲོག་སྒྲས། / སྲོག་སྒྲས་འབར་ནི / ལྷུང་ནི / ལྷུང་ར / ཁྲིམས་ལྷུང་འགག་པའི་ངོ་རྒྱན། / རྩེད་མོའི་གསོལ་ར / མཚོན་སྒྲས།

මුදවාගැනීමේ

maudavaāgaænaīmae

སྒོ་བཟེད། / དགྱ་ལི / ཆུལ་རྒྱས། / བཀག་ནི / བསྒྲི་ནི / ཅེན་སྒོར། / ཅེན་ལྷུང / ཅེན་ལྷུང་འབར་ནི / ཅེན་ཐུབ / སྲོག་སྒྲས། / སྲོག་སྒྲས་འབར་ནི / བསྒང་ནི / ལྷུང་ར / ཁྲིམས་ལྷུང་འགག་པའི་ངོ་རྒྱན། / རྩེད་མོའི་གསོལ་ར / མཚོན་སྒྲས།

සුරකින්න

saurakainana

སྒོ་བཟེད། / དགྱ་ལི / ཆུལ་རྒྱས། / བཀག་ནི / བསྒྲི་ནི / ཅེན་སྒོར། / ཅེན་ལྷུང / ཅེན་ལྷུང་འབར་ནི / ཅེན་ཐུབ / སྲོག་སྒྲས། / སྲོག་སྒྲས་འབར་ནི / བསྒང་ནི / ལྷུང་ར / ཁྲིམས་ལྷུང་འགག་པའི་ངོ་རྒྱན། / རྩེད་མོའི་གསོལ་ར / མཚོན་སྒྲས།

རྩེད་མོའི་ཉེས་ཚད། noun

tsé mö nyé ché

දඬුවම

daṅḍauvama

ཚད། / ཉེས་ཚད / ཉེས་ཐ / ཉེས་ཁྲིམས / རྩེད་མོའི་ཉེས་ཚད

རྩེད་མོའི་དྲང་དཔོན། noun

tsé mö drang pön

තීරක

taīraka

དྲང་དཔོན། / ཐུ་ཞིབ། / རྩེད་མོའི་དྲང་དཔོན། / རྩེད་དཔང་ / རྩེད་དཔོན། / དཔྱི་ཞིབ

རྩེད་མོའི་ནང་གཱོང་གར་རྩེ་མི། noun

tsé mö nang dong khar tsé mi

පෙර

paera

དང་ཕྱ / འདས་པའི་དུས / གཱོང་ཁ / གཱོང་རྩེདས / ཕྱོགས་རམ་འབབ་ནི / མཏུན་ལྟ / གོང་དུ་འཕེལ་ནི / ཉེ་མ / ཉེ་མ / ཉེ་མ་ལས / ཉེ་མའི / བསྒྱལ་ནི / ཐུ་གོང་ལས / ཐོན་མ / གཅིག་ནི / རྩེད་མོའི་ནང་གཱོང་གར་རྩེ་མི

ඉදිරියට

idairaiyaṭa

དཔྱལ་ཤ / དང་ཕྱ / འདས་པའི་དུས / གཱོང་ཁ / གཱོང་རྩེདས / ཕྱོགས་རམ་འབབ་ནི / མཏུན་ལྟ / གོང་དུ་འཕེལ་ནི / ཉེ་མ / ཉེ་མ / ཉེ་མ་ལས / ཉེ་མའི / བསྒྱལ་ནི / ཐུ་གོང་ལས / ཐོན་མ / གཅིག་ནི / ཐོངས / རྩེད་མོའི་ནང་གཱོང་གར་རྩེ་མི

පෙරමුණ

paeramauṇa

དཔྱལ་ཤ / གཱོང་ཁ / གཱོང་རྩེདས / མཏུན་ལྟ / རྒྱ་རྒྱིན་འབབ་ནི / ཉེ་མ / ཉེ་མ་ལས / ཐུ་གོང་ལས / ཐོངས / རྩེད་མོའི་ནང་གཱོང་གར་རྩེ་མི

རྩེད་མོའི་འགྲན་བསྡུར། noun

tsé mö dren dur

තරගකාරිත්වය

taragakaāraitavaya

དཀོན། / འགྲན་བསྡུར / ཆ་ཐོག་དམག་རྩེད / རྩེད་འགྲན / རྩེད་མོའི་འགྲན་བསྡུར

තරඟය

taraṅgaya

དཀོན། / འགྲན་བསྡུར / ཆ་ཐོག་དམག་རྩེད / རྩེད་འགྲན / རྩེད་མོའི་འགྲན་བསྡུར

རྩེད་མོའི་སྒྲབ། verb

tsé mö kap

සන්නාම

sananaāma

བཏ་སྒོན་ནི / བཏ་མཚོན / ཏན་མ་གཏད་ནི / ཐང་ཕྱོད་བསྒྲིམ་ནི / ཕྲེས་ཏན་ཞུ་ནི / ཕྲེས་ཤུལ་བཏོན་ནི / ངོ་རྒྱས / སེམས་ཅན་ཀྱི / རྒྱས / རྒྱས་བཀལ་ནི / ཚད་བཀལ་ནི / རྩེད་མོའི་སྒྲབ

རྩེད་མོའི་ སྒྲབས་ར noun

tsé mö kap gyel kha top pé tak mé kongam

ཐུ་ཚུལ་ཁ

'ཐོབ་པའི་རྒྱས་མའི་ཀོང་མ

tsé mö kap gyel kha top pé tak mé kongam

බේසම

baesama

ཕྲིང་བཀོ་ནི / ཆུལ་རྒྱས / ངགས་ཡོས / སྐད་བསྡུས་ནི / ཐུབ་ནི / ཡོར་པའི་དཔྱིལས་ཅན / ཡོར་དཔྱིལས / ཡོར་ར / ཡོར་པ་ཁང་ / ཡོར་པ་གང་གི་ཚད / རྩེད་མོའི་ སྒྲབས་ཆུལ་ཁ་ཐོབ་པའི་རྒྱས་མའི་ཀོང་མ

කුසලාන

kausalaāna

ཆུལ་རྒྱས / ངགས་ཡོས / ཡོར་པའི་དཔྱིལས་ཅན / ཡོར་དཔྱིལས / ཡོར་ར / ཡོར་པ་ཁང་ / ཡོར་པ་གང་གི་ཚད / རྩེད་མོའི་ སྒྲབས་ཆུལ་ཁ་ཐོབ་པའི་རྒྱས་མའི་ཀོང་མ

බඳුන

baṅḍauna

ཆུལ་རྒྱས / ངགས་ཡོས / ཡོར་པའི་དཔྱིལས་ཅན / ཡོར་དཔྱིལས / ཡོར་ར / ཡོར་པ་ཁང་ / ཡོར་པ་གང་གི་ཚད / རྩེད་མོའི་ སྒྲབས་ཆུལ་ཁ་ཐོབ་པའི་རྒྱས་མའི་ཀོང་མ

རྩེད་མོའི་སྒྲབས་སྒྲུགས་མ་ཐོབ་པ noun

tsé mö kap kuk ma top pa

ආදරය

ādaraya

ཚགས་ལེགས / དགའ་མེ / དགའ་ནི / དགའ་ལེགས / དགའ་ཤོས་ཆ / དགའ་བ / དགའཤ་ཆོར / ཐུགས་བརྩེ / ཐུགས་བརྩེ་འབབ་ནི / ཟླུང་ཆོར / བརྩེ་ཁྱད / ཅོ་ཅོ་ལས / ཐུགས་ཀྱི / ཁ་ཐོ / ཁ

ඇලුම්

ælauma

ཚགས་ལེགས / དགའ་མེ / དགའ་ནི / དགའ་ལེགས / དགའ་ཤོས་ཆ / དགའ་བ / དགའཤ་ཆོར / ཐུགས་བརྩེ / ཐུགས་བརྩེ་འབབ་ནི / ཟླུང་ཆོར / བརྩེ་ཁྱད / ཅོ་ཅོ་ལས / ཐུགས་ཀྱི / ཁ་ཐོ / ཁ

සෙනෙහස

saenaehasa

ཚགས་ལེགས / དགའ་མེ / དགའ་ནི / དགའ་ལེགས / དགའ་ཤོས་ཆ / དགའ་བ / དགའཤ་ཆོར / ཐུགས་བརྩེ / ཐུགས་བརྩེ་འབབ་ནི / ཟླུང་ཆོར / བརྩེ་ཁྱད / ཅོ་ཅོ་ལས / ཐུགས་ཀྱི / ཁ་ཐོ / ཁ

ආලය

ālaya

ཚགས་ལེགས / དགའ་མེ / དགའ་ནི / དགའ་ལེགས / དགའ་ཤོས་ཆ / དགའ་བ / དགའཤ་ཆོར / ཐུགས་བརྩེ / ཟླུང་ཆོར / བརྩེ་ཁྱད / ཅ ཅ ེ ད ེ ལ ེ ས ། / ཐ ུ ག ས ། / ཁ ། / ཁ

རྩེད་མོའི་ཨ་ལུ noun

tsé mö a lu

බෝනික්කා

baeānaikakaā

ཕྱིབ་ཨ་ལུ / རྩེད་མོའི་ཨ་ལུ

རྩེད་འགྲན། noun

tsé dren

සමිමේලනය

samamaelanaya

འདོད་པ་བསྐང་ནི / འགྲན་ནི / ཐོག་ཚོགས / ཐོག་བསྡུན / འཛོམས་འདུ / ངོ་འཕྲད / རེ་བ་འགྲུབ་ནི / བསུ་ལེན་འབད་ནི / རྩེད་འགྲན / ཟང་འཛོ་ཆུ་ཏུ / ཞལ་འཛོམས

සැසියය

saæsaiya

འདོད་པ་བསྐང་ནི / འགྲན་ནི / དུས་ཚོད / དུས་ཡུན / འཛོམས་འདུ / ཐོག་ཚོགས / ནམ་དུས / ངོ་འཕྲད / རེ་བ་འགྲུབ་ནི / བསུ་ལེན་འབད་ནི / རྩེད་འགྲན / ཚོགས་དུས / ཚོགས་ཐུན / ཟང་འཛོ་ཆུ་ཏུ / ཞལ་འཛོམས

රැස්වීම

raæsavaīma

འདོད་པ་བསྐང་ནི / གཙོ་བཏུག / འགྲན་ནི / དུས་ཚོད / དུས་ཡུན / འཛོམས་འདུ / ཉིད་ནི / ཐོག་ཚོགས / ནམ་དུས / ངོ་ཕྱད / ངོ་འཕྲད / རྩེ་ནི / རེ་བ་འགྲུབ་ནི / བསུ་ལེན་འབད་ནི / རྩེད་འགྲན / ཟང་འཛོ་ཆུ་ཏུ / ཞལ་འཛོམས

සම්මන්ත්‌රණය

samamanataraṇaya

འདོད་པ་བསྐང་ནི / འགྲན་ནི / ཐོག་བསྡུའི་ཞལ་འཛོམས / ཐོག་འཛོམས / ཐོག་ཚོགས / ཐོག་བསྡུན / འཛོམས་འདུ / ངོ་འཕྲད / རེ་བ་འགྲུབ་ནི / བསུ་ལེན་འབད་ནི / རྩེད་འགྲན / ཟང་འཛོ་ཆུ་ཏུ / ཞལ་འཛོམས

තරඟය

taraṅgaya

དཀོན། / འགྲན་བསྡུར / ཆ་ཐོག་དམག་རྩེད / རྩེད་འགྲན / རྩེད་མོའི་འགྲན་བསྡུར

තරගකාරිත්වය

taragakaāraitavaya

དཀོན། / འགྲན་བསྡུར / ཆ་ཐོག་དམག་རྩེད / རྩེད་འགྲན / རྩེད་མོའི་འགྲན་བསྡུར

තරග

taraga

འགྲུང་ནི / འདོད་པ་བསྐང་ནི / འགྲན་ནི / འཛོམས་ནི / བསྐྱག་ནི / ཉེ་ནི / ཁ་ཕྱག་ཆུབ་ནི / ངོ་ཤེས་ནི / ཆ་ནི / རེ་གཅིག / རེ་བ་འགྲུབ་ནི / བསུ་ལེན་འབད་ནི / རྩེད་འགྲན / ཚུ་ནི / མཐུ་ནི / ཟང་འཛོ་ཆུ་ཏུ / ༡༠ བདའ་ཐུན་ནི / གཙོ་ཐུག / ངོ་ཕྱད / ངོ་ཕྱད

සමුළුව

samauḷauva

འདོད་པ་བསྐང་ནི / འགྲན་ནི / ཐོག་ཚོགས / ཐོག་བསྡུན / འཛོམས་འདུ / ངོ་འཕྲད / རེ་བ་འགྲུབ་ནི / བསུ་ལེན་འབད་ནི / རྩེད་འགྲན / ཟང་འཛོ་ཆུ་ཏུ / ཞལ་འཛོམས

ලීග්

laīga

རྩེད་འགྲན / མཐུན་ཚོགས

རྩེད་འགྲན་ལས་རིམ noun

tsé dren lé rim

උත්කර්ෂවත්

utakaraṣavata

དུས་ཐོན / ཐ་ཚོ / ཐུང་ཆུན / ཐུང་རིམ / ཆུན / ལས་རིམ / རྩེད་འགྲན་ལས་རིམ / ཡང་ཐེ / མཐར་ཕྱག ཐེ་མོ

උත්සවය

utasavaya

ཚོས་ཐོག་ལས་ངང་ཚོ / ཚ་ཀ / འགྲོ་ལུགས / དུས་ཐོན / ལས་ངང་ཚོ / ཁོས་ལུགས / ཐ་ཚ / ཐུང་ཆུན / ཐུང་རིམ / ཆུན / ལས་རིམ / ལུགས་ཐོ་ལ / ཁེམ་ཀྱི / ཏེན་བཅེལ / རྩེད་འགྲན་ལས་རིམ / ཚོང་ཐོ་ཀ / ཚོང་ལགས

සිද්ධිය

*saidadhaiya

དུས་ཐོན / ཐ་ཚ / ཐུང་ཆུན / ཐུང་རིམ / ཆུན / ལས་རིམ / རྩེད་འགྲན་ལས་རིམ

རྩེད་ར noun

tsé ra

අධිකරණය

adhaikaraṇaya

ཀོ་གཙལ / ཁྱམས་ར / ཝ་ཐང་ / ཤག་ཚོར / ཁྲིམས་ཀུངས / ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས / རྩེ་ར

යාඩ්

yaāḍa

ཀོ་གཙལ / ཁྱམས་ར / ཝ་ཐང་ / ཤག་ཚོར / ཁྲིམས་ཀུངས / ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས / རྩེ་ར

මළුව

maḷauva

ཀོ་གཙལ / ཁྱམས་ར / ཝ་ཐང་ / ཤག་ཚོར / ཁྲིམས་ཀུངས / ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས / རྩེ་ར

කරළියේ

karaḷaiyae

කාරිඩාංගනය

karaīḍaāṁganaya

རྩེ་ར / རྩེ་ཐང

རྩེ་རིགས noun

tsé rik

කාරිඩා

karaīḍaā

སྐྱན་ཁ་བཟློག་ནི / གསལ་བའི་འཁར་གཞི / ཤ / ཤ་གི་དོན་ལ་དང་ཐོ་ལ་ཀ་དོན / ལ་ཤ་བདའ་ནི་ནི་མེས་ཅན / འཕྲལ་ཐོན་ནི / རྩེ་ལ / རྩེ་རིགས / རྩེ་ཐོན / རྩེ་ཀོ / རྩེ་ཀོ་ཐེ་ནི / ཚོང་ལ

නාට්යයේ

naāṭayayae

སྐྱན་ཁ་བཟློག་ནི / གསལ་བའི་འཁར་གཞི / ཤ / ཤ་གི་དོན་ལ་དང་ཐོ་ལ་ཀ་དོན / ལ་ཤ་བདའ་ནི་ནི་མེས་ཅན / འཕྲལ་ཐོན་ནི / རྩེ་ལ / རྩེ་རིགས / རྩེ་ཐོན / རྩེ་ཀོ / རྩེ་ཀོ་ཐེ་ནི / ཚོང་ལ

རྩེ་རྒྱུ།
noun

tsé gyuk

ས་རཡཏཻ

saærayaṭai

དམ་དམ / ཤིང་གི་ཞལ་ལག / རྡོ་ཐག / རྩེ་རྒྱུ། / རྩེ / ཤིང་གི་ཞལ་ལག ལག་ཁ / རྡོ་ཐག
རྩེ་ལག་ཕ / རྩེ་རྒྱུ། སྦྱོར

ཨ་ལྷཻ་ཡ་མཻ

maælaiyama

སྦྱོར / དམ་དམ / སྦྱར་ནི / ལྷན་རྩེ / ཤིང་གི་ཞལ་ལག / རྡོ་ཐག / རྩེ་རྒྱུ། / རྩེ / ཤིང་གི་ཞལ་ལག ལག་ཁ / རྡོ་ཐག
རྩེ་ལག་ཕ / རྩེ་རྒྱུ། སྦྱོར

རྩེ་རྒྱུ། སྦྱོར
noun

tsé gyuk chin

ས་རཡཏཻ

saærayaṭai

དམ་དམ / ཤིང་གི་ཞལ་ལག / རྡོ་ཐག / རྩེ་རྒྱུ། / རྩེ / ཤིང་གི་ཞལ་ལག ལག་ཁ / རྡོ་ཐག
རྩེ་ལག་ཕ / རྩེ་རྒྱུ། སྦྱོར

ཨ་ལྷཻ་ཡ་མཻ

maælaiyama

སྦྱོར / དམ་དམ / སྦྱར་ནི / ལྷན་རྩེ / ཤིང་གི་ཞལ་ལག / རྡོ་ཐག / རྩེ་རྒྱུ། / རྩེ / ཤིང་གི་ཞལ་ལག ལག་ཁ / རྡོ་ཐག
རྩེ་ལག་ཕ / རྩེ་རྒྱུ། སྦྱོར

རྩེ་ལ
noun

tsé la

ཀཱ་ཊི་ཌཱ

karaīḍaā

སྟན་ཆ་བཟློག་ནི / གསང་བའི་ལམ་གཞི / ཤ / ཤ་གི་དོན་ལུ་དང་སྲོག་གི་དོན
'ཕུ་ཤ་བདབ་ནི་པི་ཥཱམ་ཅན / ལག་པ་སྟོན་རྩེ་ནི / རྩེ་ལྟ / རྩེ་རིགས / རྩེ་སྟོན / རྩེ་མོ
རྩེ་མོ་རྩེ་ནི / ཚོང་ལྟ

ནཱ་ཊི་ཡ་ཡེ

naāṭayayae

སྟན་ཆ་བཟློག་ནི / གསང་བའི་ལམ་གཞི / ཤ / ཤ་གི་དོན་ལུ་དང་སྲོག་གི་དོན
'ཕུ་ཤ་བདབ་ནི་པི་ཥཱམ་ཅན / ལག་པ་སྟོན་རྩེ་ནི / རྩེ་ལྟ / རྩེ་རིགས / རྩེ་སྟོན / རྩེ་མོ
རྩེ་མོ་རྩེ་ནི / ཚོང་ལྟ

རྩེ་ལྷེགས
noun

tsé tek

ཝཻ་དཻ་ཀཱ་ཝ

vaedaikaāva

ལག་ཕ་ལྷེགས / དཔལ་རིམ / གོ་རིམ / རེལ་ལེ་གི་དོན་ལུ་བཟུམ / རིམ་པ / ཐིང་ཚོགས་ཀྱི་དམིགས་དོན / ལག་ཕ་ལྷེགས / རྩེ་ལྷེགས / གཞི་ལྷེགས

རྩེ་རྟོན
noun

tsé tön

ཀཱ་ཊི་ཌཱ

karaīḍaā

སྟན་ཆ་བཟློག་ནི / གསང་བའི་ལམ་གཞི / ཤ / ཤ་གི་དོན་ལུ་དང་སྲོག་གི་དོན
'ཕུ་ཤ་བདབ་ནི་པི་ཥཱམ་ཅན / ལག་པ་སྟོན་རྩེ་ནི / རྩེ་ལྟ / རྩེ་རིགས / རྩེ་སྟོན / རྩེ་མོ
རྩེ་མོ་རྩེ་ནི / ཚོང་ལྟ

ནཱ་ཊི་ཡ་ཡེ

naāṭayayae

སྟན་ཆ་བཟློག་ནི / གསང་བའི་ལམ་གཞི / ཤ / ཤ་གི་དོན་ལུ་དང་སྲོག་གི་དོན
'ཕུ་ཤ་བདབ་ནི་པི་ཥཱམ་ཅན / ལག་པ་སྟོན་རྩེ་ནི / རྩེ་ལྟ / རྩེ་རིགས / རྩེ་སྟོན / རྩེ་མོ
རྩེ་མོ་རྩེ་ནི / ཚོང་ལྟ

རྩེ་ཇོང་ལས་རིམ
noun

tsé jong lé rim

ས་ཡཎཡ

saāyanaya

སྟན་བཅས་དུས་ཚོད / སྟན་བཅས་ཁང་ / སྟན་ཁང་ / རྩེ་ཇོང་ལས་རིམ

རྩེ་མོ
noun

tsedmo

ཀཱ་ཊི་ཌཱ

karaīḍaā

སྟན་ཆ་བཟློག་ནི / གསང་བའི་ལམ་གཞི / ཤ / ཤ་གི་དོན་ལུ་དང་སྲོག་གི་དོན
'ཕུ་ཤ་བདབ་ནི་པི་ཥཱམ་ཅན / ལག་པ་སྟོན་རྩེ་ནི / རྩེ་ལྟ / རྩེ་རིགས / རྩེ་སྟོན / རྩེ་མོ
རྩེ་མོ་རྩེ་ནི / ཚོང་ལྟ

ནཱ་ཊི་ཡ་ཡེ

naāṭayayae

སྟན་ཆ་བཟློག་ནི / གསང་བའི་ལམ་གཞི / ཤ / ཤ་གི་དོན་ལུ་དང་སྲོག་གི་དོན
'ཕུ་ཤ་བདབ་ནི་པི་ཥཱམ་ཅན / ལག་པ་སྟོན་རྩེ་ནི / རྩེ་ལྟ / རྩེ་རིགས / རྩེ་སྟོན / རྩེ་མོ
རྩེ་མོ་རྩེ་ནི / ཚོང་ལྟ

རྩེ་མོ་རྩེ་ནི
verb

tsedmo tsé ni

ཀཱ་ཊི་ཌཱ

karaīḍaā

སྟན་ཆ་བཟློག་ནི / གསང་བའི་ལམ་གཞི / ཤ / ཤ་གི་དོན་ལུ་དང་སྲོག་གི་དོན
'ཕུ་ཤ་བདབ་ནི་པི་ཥཱམ་ཅན / ལག་པ་སྟོན་རྩེ་ནི / རྩེ་ལྟ / རྩེ་རིགས / རྩེ་སྟོན / རྩེ་མོ
རྩེ་མོ་རྩེ་ནི / ཚོང་ལྟ

ནཱ་ཊི་ཡ་ཡེ

naāṭayayae

སྟན་ཆ་བཟློག་ནི / གསང་བའི་ལམ་གཞི / ཤ / ཤ་གི་དོན་ལུ་དང་སྲོག་གི་དོན
'ཕུ་ཤ་བདབ་ནི་པི་ཥཱམ་ཅན / ལག་པ་སྟོན་རྩེ་ནི / རྩེ་ལྟ / རྩེ་རིགས / རྩེ་སྟོན / རྩེ་མོ
རྩེ་མོ་རྩེ་ནི / ཚོང་ལྟ

རྩེ་མོ་ཏོག་ལཀ་ནི
verb

tsemo tok kel ni

ས་མི་ཕཱ་ཧཱ་ན

samabaāhana

ཏུམ་འཕུར / ཏུམ་འཕུར་རྒྱབ་ནི / འཕུར་མཁྲེང / ཕལས་བཟོ་ཐེ་ལྷ་སྟབ་ནི / རྩེ་མོ་ཏོག་ལཀ་ནི

རྩོ་ལྷེང་
noun

tsö leng

ར་ཎ་ཌཱུ

raṇaḍau

འབད་རྩོལ / གཙོ་ལེན / འགན་བལྟར / འཛིང་ / ཁ་ཤས་ཀྱི / ཁ་ཤས་ཆོག་འཐབ / མ་འགྲིག་པ / དམག་རྒྱབ་ནི / དམག་འཐབ / ཉོགས་བཤད / འཐབ་འཛིང / འཐབ་འཕྲུག / འཐབ་རྩོ / རྩོ་འགན / རྩོ་ལྷེང / རྩོ་རྒྱོགས / རྩོ་པ / དམག་འཕྲུག དམག་འཛིང / འཐབ་འཕྲུག མ་མཐུན

ཝཻ་བཱ་དཱ་ཡ

vaiāadaya

གྲོས་བལྟར / གྲོས་བཤད / ཁ་ཤས་ཀྱི / ཁ་ཤས་ཆོག་འཐབ / མ་འགྲིག་པ / འཐབ་འཕྲུག / འཐབ་རྩོ / རྩོ་ཡན / རྩོ་ལྷེང / རྩོ་རྒྱོགས / རྩོ་པ / བལྟར་གྲོས / འཐབ་འཕྲུག མ་མཐུན

རྩོ་པ
noun

tsö pa

ཨ་ཏཱ་ཕཻ་ཌ

matabhaeda

འཛིང་ / ཁ་ཤས་ཀྱི / ཁ་ཤས་ཆོག་འཐབ / མ་འགྲིག་པ / ཉོགས་བཤད / འཐབ་འཕྲུག / རྩོ་རྒྱོགས / རྩོ་པ / འཐབ་འཕྲུག མ་མཐུན

ཝཻ་བཱ་དཱ་ཡ

vaiāadaya

གྲོས་བལྟར / གྲོས་བཤད / ཁ་ཤས་ཀྱི / ཁ་ཤས་ཆོག་འཐབ / མ་འགྲིག་པ / འཐབ་འཕྲུག / འཐབ་རྩོ / རྩོ་ཡན / རྩོ་ལྷེང / རྩོ་རྒྱོགས / རྩོ་པ / བལྟར་གྲོས / འཐབ་འཕྲུག མ་མཐུན

ར་ཎ་ཌཱུ

raṇaḍau

འབད་རྩོལ / གཙོ་ལེན / འགན་བལྟར / འཛིང་ / ཁ་ཤས་ཀྱི / ཁ་ཤས་ཆོག་འཐབ / མ་འགྲིག་པ / ཉོགས་བཤད / འཐབ་འཕྲུག / འཐབ་རྩོ / རྩོ་ཡན / རྩོ་ལྷེང / རྩོ་རྒྱོགས / རྩོ་པ / བལྟར་གྲོས / འཐབ་འཕྲུག མ་མཐུན

ཀ་ཏི་ཀཱ་ཝ

kataikaāva

གྲོས་བལྟར / གྲོས་བཤད / འཛིང་ / ཁ་ཤས་ཀྱི / ཉོགས་བཤད / འཐབ་རྩོ / རྩོ་ཡན / རྩོ་ལྷེང / རྩོ་རྒྱོགས / རྩོ་པ / བལྟར་གྲོས

ཏ་ར་ཀ་ཡ

tarakaya

གྲོས་བལྟར / གྲོས་བཤད / ཁ་ཤས་ཀྱི / འཐབ་རྩོ / རྩོ་ཡན / རྩོ་ལྷེང / རྩོ་པ / བལྟར་གྲོས

རྩོ་ཚཱ
noun

tsö tsap

ཨ་པ་ད་ཡ་ས

upadaesa

བཀའ་སློན / བསྟན་བྱ / ཆོ་ཚ / ཞལ་བཀོད

ད་ཡ་ཤ

daeśana

བཀའ་སློན / བསྟན་བྱ / ཆོ་ཚ / ཞལ་བཀོད / ལེགས་སྦྱར / ལེགས་བཤད་པ / གསུང་བཤད

རྩོ་ཚཱ་པ
noun

tsö tsap pa

ནཻ་ཏཻ་ཌ་ཡ

naītaignayaā

ཁྲིམས་ཆོ་ཚ / ཁྲིམས་ཆོ་པ / ཆོ་ཚ་པ

རྩོ་ཌ
noun

tsö da

ས་ཏུ་རཱ

sataurau

ཐང་བཤེ / ཕྱོག་ཐོགས / ངག / ངག་པོའི་ཐང་ཕྱད / འགན་ནན / རྒྱབ་ལག / ཐང་ཕྱད / ལྟ་ལག་བཟོ་བཤེ / མ་འགྲིག་པ / མ་མཐུན་པ / རྩོ་ཌ

ཝི་ར་ཛ་ཌ་ཧ་ཀཱ་ར་ཡཱ

vairaudadhakaārayaā

ཐང་བཤེ / ཕྱོག་ཐོགས / ངག / ངག་ཐང་ཕྱད / ངག་པོའི་ཐང་ཕྱད / འགན་ནན / རྒྱབ་ལག / ཐང་ཕྱད / ལྟ་ལག་བཟོ་བཤེ / མ་འགྲིག་པ / མ་མཐུན་པ / ངལ་མ་རང་ཐམ / རྩོ་ཌ

ཝི་ར་ཛ་ཌ་ཧ་ཝ་ཱ་ད་ཡ་ཡཱ

vairaudadhavaādaiyaā

ཕྱོག་ཐོགས / ངག / ངག་ཐང་ཕྱད / ངག་པོ / རྒྱབ་ལག / ཐང་ཕྱད / ངལ་མ་རང་ཐམ / རྩོ་ཌ

རྩོ་འདྲེན
noun

tsö dren

ཝཻ་བཱ་དཱ་ཡ

vaivaādaya

གྲོས་བལྟར / གྲོས་བཤད / ཁ་ཤས་ཀྱི / ཁ་ཤས་ཆོག་འཐབ / མ་འགྲིག་པ / འཐབ་འཕྲུག / འཐབ་རྩོ / རྩོ་ཡན / རྩོ་ལྷེང / རྩོ་རྒྱོགས / རྩོ་པ / བལྟར་གྲོས / འཐབ་འཕྲུག མ་མཐུན

ཏ་ར་ཀ་ཡ

tarakaya

གྲོས་བལྟར / གྲོས་བཤད / ཁ་ཤས་ཀྱི / འཐབ་རྩོ / རྩོ་ཡན / རྩོ་པ / བལྟར་གྲོས

ཀ་ཏི་ཀཱ་ཝ

kataikaāva

གྲོས་བལྟར / གྲོས་བཤད / འཛིང་ / ཁ་ཤས་ཀྱི / ཉོགས་བཤད / འཐབ་རྩོ / རྩོ་ཡན / རྩོ་པ / བལྟར་གྲོས

ར་ཎ་ཌཱ

raṇaḍau

འབད་རྩོལ / གཙོ་ལེན / འགན་བལྟར / འཛིང་ / ཁ་ཤས་ཀྱི / ཁ་ཤས་ཆོག་འཐབ / མ་འགྲིག་པ / དམག་རྒྱབ་ནི / དམག་འཐབ / ཉོགས་བཤད / འཐབ་འཛིང / འཐབ་འཕྲུག / འཐབ་རྩོ / རྩོ་ཡན / རྩོ་ལྷེང / རྩོ་རྒྱོགས / རྩོ་པ / དམག་འཕྲུག དམག་འཛིང / འཐབ་འཕྲུག མ་མཐུན

རྩོ་འགྲིགས
noun

tsö drik

ཡཻ་ཨ་ཛ་ན་ཝ

yaeājanaāva

འབད་འདོད / ཁ་ལྷལ་ནི / ཆ་རོགས / མཆོད་ནི / ངང་ལེན་འབད་ནི / གོས་ལམར / གོས་ལམར་བསྒོགས་ནི / གོས་ཚོད / གོས་བསྒྲ / གོགས་ར་མ / འགྱལ་ཟློང / གོང་འཕེལ་འགྱོ་ནི / འགྱལ་ཟློང / ཕྱ་བཤགས / ཕྱིན་འདོད / ཕྱིན་ནི / ཕྱིན་ངཎ / ལས་ཚོགས / མར་ལས / ནང་འགྲིགས / ངེས་པ / ངེས་གཏན / ཕྱོང་རྩལ / ཐུར་ནི / ཐོན་ནི / ཤེད་ངཎ / ཤེལ་ལས་ཕྲུགས / བསགས་ནི / ཞོར་ནི / ཐག་གཅད / ཐག་ཚོད / གཏན་འབེབས་བཟོ་པ / ཐོན་ནི / ཚོད་འགྲིགས / གཡོ

ཏཻ་ར་ཎ

taīraṇa

གོགས་ཚོད / གོས་ལམར / ནང་འགྲིགས / ཐག་ཚོད / ཚོད་འགྲིགས / གོགས་ཚོད / གོགས་ཐག་ཚོད་པ / ངེས་པ / ངེས་གཏན / ཕྱོང་རྩལ / ལེགས་ཕྲུགས / ཐག་གཅད / ཐག་ཚོད / ཐག་ཚོད་པ / གཏན་འབེབས་བཟོ་པ / གོགས་ཐག ཐག་ཚོད

ཝཻ་ཨ་ཏ་ཌ་ན་ཡ་ཡཻ

vaibhaedanayae

གོགས་ཚོད / གོས་ལམར / ནང་འགྲིགས / ངེས་པ / ངེས་གཏན / ཕྱོང་རྩལ / ལེགས་ཕྲུགས / ཐག་གཅད / ཐག་ཚོད / ཐག་ཚོད / ཐག་ཚོད་པ / ཐག་ཚོད / ཐག་ཚོད / ཐག་ཚོད / ཐག་ཚ / ཐ / ཐ / ཐ

རྩོམ་གཞུང་ noun
tsom zhung

navakataāva

གྲུང་རྩོམ / རྩོམ་དེབ / རྩོམ་གཞུང་

རྩོམ་དེབ noun
tsom dep

navakataāva

གྲུང་རྩོམ / རྩོམ་དེབ / རྩོམ་གཞུང་

རྩོམ་པ་པོ noun
tsom pa po

kataṛgae

འཕྲིན / མཚོན / མཚོན་པ་པོ / བརྒྱམ་མི / རྩོམ་སྒྲིག་པ / རྩོམ་མི / རྩོམ་པ་པོ

karataṛ

འཕྲིན / མཚོན / མཚོན་པ་པོ / བརྒྱམ་མི / རྩོམ་སྒྲིག་པ / རྩོམ་མི / རྩོམ་པ་པོ

laekhakayaā

འཕྲིན / མཚོན / མཚོན་པ་པོ / བརྒྱམ་མི / རྩོམ་སྒྲིག་པ / རྩོམ་མི / རྩོམ་པ་པོ

རྩོམ་བྱིས noun
tsom dri

naibanadhanayeā

ཅ་ཆས / དོན་ཚན / བང་རིས / རྒྱ་ཚད / ཆོག་ཕད / རྩོམ་བྱིས

vayavasathaāva

ཅ་ཆས / དོན་ཚན / དྲྭ་ཁྲལ་ཆ་གཞིས / དུས་ཚོད་འདེ་ལར / སྐར་ཆ / སྐར་མ / བང་རིས / རྒ་ཚན / ཆོག་ཕད / རྩོམ་བྱིས / དྲྭ་ཁྲལ་ཆ་གཞིས ཐོག་ཚོད / ཡུན་པ་ཞེང་ས་ཡིག ཏུམ་གྱི་ཡིག / ཡུན་པ་ཞེང་ས་ཡིག ཏུས་ཚོད་རིའི་ཐོག་ལུ

རྩོམ་མི noun
tsom mi

karataṛ

འཕྲིན / མཚོན / མཚོན་པ་པོ / བརྒྱམ་མི / རྩོམ་སྒྲིག་པ / རྩོམ་མི / རྩོམ་པ་པོ

laekhakayaā

འཕྲིན / མཚོན / མཚོན་པ་པོ / བརྒྱམ་མི / རྩོམ་སྒྲིག་པ / རྩོམ་མི / རྩོམ་པ་པོ

kataṛgae

འཕྲིན / མཚོན / མཚོན་པ་པོ / བརྒྱམ་མི / རྩོམ་སྒྲིག་པ / རྩོམ་མི / རྩོམ་པ་པོ

རྩོམ་འབྲི noun
tsom dri

racanaā

འཕྲི་རྩོམ / རྩོམ་འབྲི

caekapata

ཆོས་རྒྱགས / ཆོས་རྒྱགས་ལེན་རྒྱ / དམ་འཛིན་འབད་རྒྱ / འཕྲི་ངལ་འབད་རྒྱ / འཕྲི་རྩོམ / འགྱིམ་འགྱལ་འབད་རྒྱ / རྒྱགས / བཀག་རྒྱ / ནད་བརྟག / ངང་འཛིན / རྩོམ་བཞུ་རྒྱ / ནུས་ཤུགས་ཀྱི་ཚད་ཆུ་ཐུ / ཁུས་ཤུགས་ཀྱི་ཚད་ཆུ་ཐུ / ཁུས་ཤུགས་ལེན་ཐུ / ཁུས་ཤུགས་ལེན་ཐུ / ཁ་ཤས / ཁ་ཤས / ཁ / ཁ / ཁ

རྫས་ཁུ། noun
dzé khu

විනාකිරි

vainaākairai

རྫས་ཅིག་གི་མིང་ noun
dzé chik gi ming

සිලිකන්

sailaikana

རྫས་ཅིག་གི་མིང་ / སི་ལི་ཀཱན།

རྫས་ཆེ་དུག་ཅན། noun
dzé ché duk chen

ආසනික්

āsanaika

དུག་རྫས / རྫས་ཆེ་དུག་ཅན།

རྫས་བཅུད། noun
dzé chü

අදින්න

adainana

བཅུད་བཏོན / འབྱུད་ནི / རྫས་བཅུད / ལྡང་འཛིན / སྟོང་བཅུད / དངོ་འཛིན / རྩ་དྲངས / འཚེན་ནི

རྫས་བམ། noun
dzé bam

උණ්ඩ

uṇḍa

མཁའ་ཁ / རྫས་བམ

බෝම්බ

baeāmaba

བམ / རྫས་བམ / གཡས་རྫས

ඩයිනමයිට්

ḍayainamayaiṭa

རྫས་བམ / འཕྲག་འཛིང་ / དཀྱག་ཆུན

རྫས་མདའ། noun
dzé da

රොකට්

raeākaṭa

རྫས་མདའ / མེ་རྒྱགས་འཕྲུར་མདའ

རྫས་ལྕང་། noun
dzé lang

මීතේන්

maītaena

ගෑස්

gaæsa

ཀེ་ཏོལ / ཏོ་རྫས་ངར་ལྕང་། / དཀྱ་ཆུང་ / རྫས་ལྕང་། / ལྕང་ལྕང་ / ངར་ལྕང་ / ལེ་ཏོལ / ས་ལ་ཁ

རྫས་སྦྱོར་མཁས་པ། noun
dzé jor khé pa

රසඥ

rasagna

རྫས་སྦྱོར་མཁས་པ། / ལྷན་སྦྱོར་མཁས་པ

རྫིང་བཀོ་ནི། verb
dzing ko ni

බේසම

baesama

རྫིང་བཀོ་ནི / ཀུལ་ཁ་ཤས / ཀཱཊ་ཡོས / ཀཱཊ་བསལ་བ་ནི / ནུབ་ནི / ཕོར་པའི་དབྱིབས་ཅན / ཕོར་ངའི་ཁ / ཕོར་པ / ཕོར་པ་གང་ / ཕོར་པ་གང་ཀྱི་ཚད / ཚེད་མཁོ་ཀཱཊ་ཀུལ་ལས་ཀུལ་ཀ་ཐོར་ཆ

རྫ་འཕྲུལ། noun
dzuntrül

ආශ්චර්යය

āśacarayaya

ཚ་འཕྲུལ / རྫ་འཕྲུལ / ཁ་ལས / ཁ་ལས་ཀོ་ནི / ངོ་མཚར / དངོ་མཚོན / ཡ་མཚན / ཡ་མཚན་ཅན

རྫ་འཕྲུལ་ལྡན་པའི། adj
dzuntrül den pé

අද්භූත

adabhaūta

རྫ་འཕྲུལ་ལྡན་པའི / མཁྱ་འཚོམས་པའི / ཁ་ཡོ་མ་ཚུགས་པའི / འཚེག་རྡེན་ལས་འདས་པའི / ལོ་ཆུས་ཕ་ཐུ / གསལ་དོན་གི་མེད་པའི / རྟོགས་དཀའ་བའི

རྫུན་ཁ་བཀལ་ནི། verb
dzün kha kel ni

හෙලා

haelaā

རྫུན་ཁ་བཀལ་ནི / བཀའ་བཀྱོན / ཁ་ཉེས་བཀལ་ནི / ཁ་ཡོག་བཀལ་ནི / སྨྲོན་འཇུག་ཁ / སྨྲོན་འཇུག་ལས / སྨྲོན་འཇུག་འབད་ནི / སྨྲོན་བཏགས་ནི / ཉེས་ཁ་བཀལ་ནི / ཉེས་བཤུགས་འབད་ནི / ཚོ་བཏ / ཚོ་བཏ་གཏང་ནི

རྫུན་ཁ་བཟེད་ནི། verb
dzün kha zé ni

පාපොච්චාරණය

paāpaeācacaāraṇaya

རྫུན་ཁ་བཟེད་ནི / ཉེས་ཁ་ལེན་ནི / བཤགས་པ་ཕུལ་ནི

རྫུན་གཏམ་སྨན་ནི། verb
dzün tam lap ni

නිර්මාණය

nairamaāṇaya

རྫུན་གཏམ་སྨན་ནི / བློ་བཟོ་ཐེ་སྨན་ནི / གསར་བཟོད་འབད་ནི / གསར་པ་བཟོ་ནི / ཤོག་ཆུལ་ནི

རྫུན་པ། adj
dzün pa

වියාජ

vayaāja

རྫུན་མ / རྫུས་མ / རྫུས་མ་བཟོ་བཟོས / རྫུས་མའི / རྫུན་པ / མི་བདེན་པ

වැරදි

vaæradai

ཕྱི་འགྱུར / འཛོལ་འཛོལ་ལས / རྫུས་མ / རྫུས་མ / རྫུས་མའི / རྫུན་པ / སྨྲོན་ཅན / ལོག་པ / མི་བདེན་པ / གཏོང་སྨྲོན / ཉེས་པ

རྫུན་མ། adj
dzün ma

කෘතිම

kaṛtaima

བཅོས་མ / རྫུན་མ / བཟོ་བཟོ་བའི

རྫུ་མ། noun
dzü ma

වැරදි

vaæradai

ཕྱི་འགྱུར / འཛོལ་འཛོལ་ལས / རྫུས་མ / རྫུས་མ / རྫུས་མའི / རྫུན་པ / སྨྲོན་ཅན / ལོག་པ / མི་བདེན་པ / གཏོང་སྨྲོན / ཉེས་པ

වියාජ

vayaāja

རྫུས་མ / རྫུས་མ / རྫུས་མ་བཟོ་བཟོས / རྫུས་མའི / རྫུན་པ / མི་བདེན་པ

වියාජ

vayaāja

རྫུས་མ / རྫུས་མ / རྫུས་མ་བཟོ་བཟོས / རྫུས་མའི / རྫུན་པ / མི་བདེན་པ

වැරදි

vaæradai

ཕྱི་འགྱུར / འཛོལ་འཛོལ་ལས / རྫུས་མ / རྫུས་མ / རྫུས་མའི / རྫུན་པ / སྨྲོན་ཅན / ལོག་པ / མི་བདེན་པ / གཏོང་སྨྲོན / ཉེས་པ

རྫུས་མ་བཟོ་བཟོས། adj
dzü ma zo zowa

වියාජ

vayaāja

རྫུས་མ / རྫུས་མ / རྫུས་མ་བཟོ་བཟོས/ རྫུས་མའི / རྫུན་པ / མི་བདེན་པ

རྫུས་མའི། adj
dzü mé

වියාජ

vayaāja

རྫུས་མ / རྫུས་མ / རྫུས་མ་བཟོ་བཟོས/ རྫུས་མའི / རྫུན་པ / མི་བདེན་པ

වැරදි

vaæradai

ཕྱི་འགྱུར / འཛོལ་འཛོལ་ལས / རྫུས་མ / རྫུས་མ / རྫུས་མའི / རྫུན་པ / སྨྲོན་ཅན / ལོག་པ / མི་བདེན་པ / གཏོང་སྨྲོན / ཉེས་པ

རྫོགས་ནི། verb
dzok ni

විනාශ

vainaāśa

ཕྱུང་ཀ / རྫོགས་ནི / བཏགས་སྟོར / མེད་པ་འགྱོ་ནི / མེད་པ་གཏང་ནི / ཉམ་ཆུང་ / ཁེ་ནི / ཐོར་བཤིག / ཆ་བཏགས་གཏང་ནི / ཆ་གཏོར་གཏང་ནི / ངན་ལམ་ཕོངས / ངན་ལམ་ཕོར་ནི / ཕྱག་ནི / ཞིལ་ཁ / ཁ་ལས / ཁ་ལས་ཀོ་ནི / ཁ་ལས་ཀ / ཁ་ལ / ཁ་ལ / ཁ་ལ / ཁ་ལ / ཁ་ལ / ཁ / ཁ / ཁ

རྩོག་མཚམས
noun

dzok tsam

අරමුණ

aramauṇa

འབབ / འཚེ་བ / བདེན་གྲུབ་ཀྱི་ཡོད་པའི / རྩོག་མཚམས / གོམ་པ / ངལ་བོད་ནི / ཐུ་བའི་ཡུས / ཤུང་རིལ་ཆུ་བཀྲོག་གཅིན་འབབ་ཚང་ / ཤུང་རིལ་ཁྲིད་མཁོའི་སྒྲུག / ཁེ་ལན / དམིགས་པོར་ནི / དམིགས་ནི / དམིགས་པ / དམིགས་པ་བསྒྲེད་ནི / དམིགས་གཏད / དམིགས་ཚད / དམིགས་ཡུས / དངོས་ནན་གྱི / དངོས་པོ / དངོས་ལུ་ཡོད་པའི / དངོས་ཐོག་ལུ་ཡོད་པའི / མཆོ་བས་མ / ཕར་ཕྱོགས / རེ་འདུན / རིལ་ཚང་ / མཐའ་མཇུག / མཐའ་མ / ཚ་གཏད་ནི / ཁྲིད་ཐང་གི་ཕྱོགས

අවසානය

avasaānaya

འཚེ་བ / རྩོག་ནི / རྩོག་པ / རྩོག་མཚམས / དགོས་པོར / ཅུམ་ཆ / མཇུག་བསྡུ / མཇུག་སྡུད / མཇུག་བསྡུ་ནི / མཇུག་བསྡུ་པ / ཁེ་ཕན / ལེགས་ཆ / ཕར་ཕྱོགས / སྡུད་ནི / མཐའ་མཇུག / མཐའ་མ / ཚར་ནི / ཁྲིད་ཐང་གི་ཕྱོགས / ཞིན་ནི

අවසන්

avasana

འཚེ་བ / འབད་པའི་དུས / རྩོག་མཚམས / དགོས་པོར / ཉེ་མའི / མཇུག་སྡུད / མཇུག་གི / མཇུག་ལུ / མཇུག་ར་ / ཁེ་ཕན / གནས་ནི / ཐ་དུས / ཕར་ཕྱོགས / ཤུལ་ལུ / ཤུལ་མཐའ་གི / མཐའ་མཇུག / མཐའ་མ / ཁྲིད་ཐང་གི་ཕྱོགས

වසාතුව

vasatauva

འབབ / ཅ་ལ / ཅ་ལ་བཙོ་ནི་རྒྱ / འཚེ་བ / ཆོས་ཚན / བཙུང / བཙུང་བོར / ངོར་ལྷོང / ངོར་ཚན / རྩོག་མཚམས / གོམ་པ / དགོས་པོར / རྒྱ་ཆ / རྒྱ་ཕྲུག / ཐུ་བའི་ཡུས / ཐྲེད་པ་པོ་གཙོ་བོ / བཙོང་བ / དཀའ་ངལ / ཤུང་རིལ་ཆུ་བཀྲོག་གཅིན་འབབ་ཚང / ཤུང་རིལ་ཁྲིད་མཁོའི་སྒྲུག / ཁེ་ཕན / མཁོ་ཆས / ཁྱད / ལྷ / ལྷ་འགན / ལས་ངོར / མི་ཁྱབས / མི་ལེར / དམིགས་ངོར / དམིགས་ནི / དམིགས་པ་བསྒྲེད་ནི / དམིགས་ཀཏད / དམིགས་ཚད / དམིགས་ཡུས / ཀཏད་ངོར / ཀཏད་ལྷ

ཛོང་
noun

dzong

කාසල්

kaāsala

རྫོང་ / མཁར / བས་ཀ་རྫོང་ / བས་ཀ་མཁར

බලකොටුව

balakaeāṭauva

རྫོང་ / མཁར

කොටුව

kaeāṭauva

ལྷ་ལྷོར / ལྷགས་ས་ལྷོམ / ལྷོམ / ལྷོམ་མ་ནང་བཙུགས་ནི / ཀླ / མཚོ་ཀླུང་བརྡེ་ནི / རྫོང / ལྷམ / ཁྱང་ཁོག / མཁར / ཡན་ལག་ཅན / ཁྱང་ཁོག ལྷོམ

ཛོད་ནི
verb

dzop ni

මාර්තු

maāratau

ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ / བཙེ་ནི / རྫོབ་ནི / གོམ་ལྷ་ནི / འགྱོ་ཐང་ / མཁྱོགས་འགྲུལ / མཁྱོགས་ལྷོང་འབད་ནི / ཆུས་འགྱོ་ནི / ཤུང་འགྲུལ / ལྷ་འབད་ནི / ལམ་འགྲུལ་ཆུབ་ནི / ལམ་འགྱོ་ནི / ངོ་ཚོལ་འགྲུལ་ལྷོང / ངོ་ཚོལ་རྩ་འགྲོས / རིམ་འགྲོས / ཆ་ལྷིག་འགྱོ་ནི

ལྕང་ཟིལ
noun

lang zil

වාෂ්ප

vaāṣapa

ལྕང་ལུགས / ལྕང་ཟིལ / ལྕང་ཆ

ལྕང་ལུང་
noun

lang lung

ගෑස්

gaǣsa

ཀི་རོལ / རྩོ་ཕྲས་ངར་ལྕང / ཏུག་ལྕང་ / ཕྲས་ལྕང / ལྕང་ལུང་ / ངར་ལྕང / པེ་ཏོལ / ས་ལྷམ

ལྕང་ཤུགས
noun

lang shuk

වාෂ්ප

vaāṣapa

ལྕང་ལུགས / ལྕང་ཟིལ / ལྕང་ཆ

ལྕང་ཆམ
noun

langsam

වාෂ්ප

vaāṣapa

ལྕང་ལུགས / ལྕང་ཟིལ / ལྕང་ཆ

ལྕབ་ཤུགས
noun

lap shuk

වර්තමාන

varatamaāna

ད་ལྟའི / ཕྱི་ལྟ / ཆབས་ལུགས / ལྷོག་ཕྱི / ངོ་འཕྲོར / ཡོད་ཀཱ་ཤ / ཕྱི་ལ

ལྕང་ཁམས
noun

lung kham

වායුගෝලයේ

vaāyaugaeālaya

བར་སྐང་ལམས / ལྕང་ལམས / གནམ་ལམས / ཐོག་རིག་གནམ་སྐངས / གནམ་སྐངས / ཉེ་འཚོར / རང་བཞིན་གནམ་སྐངས / རང་བཞིན་མཐའ་ཐོར་གནམ་སྐངས / མཐའ་ཐོར

ལྕང་ཁམས་མཐོ་ཏྲག
adj

lung kham to drak

ඇඹුල්

æṁbaula

ཁ་གཏུག/ཁིག/ཁི / ཁ་ཚ་ཏྲག / ཕྱུར་ཆུ / ཕྱུར་ཏྲས / ཕྱུར་ཏོ / ལྕང་ལམས་མཐོ་ཏྲག / མེད་པ་ཐབ་ཐལམ / ཆུལ་ཆུལམ

අම්ලය

amalaya

ཁ་གཏུག/ཁིག/ཁི / ཁ་ཚ་ཏྲག / ཕྱུར་ཆུ / ཕྱུར་ཏྲས / ཕྱུར་ཏོ / ལྕང་ལམས་མཐོ་ཏྲག / མེད་པ་ཐབ་ཐལམ / ཆུལ་ཆུལམ

ལྕང་མ
noun

lung ma

ගුවන්

gauvana

བར་སྐང / ཁྱང / ལྕང་མ / ངའགས

ལྕང་མེད་པ
adj

lung medpa

පැතලි

paætalai

ཆ་གཅིས / ངོ་མཉམ / འཇ་མཉམ / འཇ་ལྷོམས / འཇ་ནན / ཆུ་ཐང / ཁོད་མཉམ་པའི / འཁོང་ལྷོམས / འཁོར་ལོ་ལྟ་ཐུ / ལེབ/ལེབ / ལེབ་ཏགས་ཏ / ལྕང་མེད་པ / ལྷོམ/ཏང་ཏ / ལྷོམ/ཏོག/ཏོ / ས་ཐང / ཐང / ཐང / ཐང/ཀར / ལྷོང/ཁང/ཁ / ཐྲོ/མེད་པ / ཆུ/ཀ/ལས / ཞིན/ཐང/ཀྱི

ལྕང་འཁོར་གཅོགས
noun

lung khor shogpa

රුවල්

rauvala

ཤུ་དར / ཤུ་ནང་འགྲལ/ལྷོང / ཤུ/ཡོལ / ལྕང་འཁོར་གཅོགས

ལྕང་འབུར
noun

lung bur

උද්ධමනය

udadhamanaya

ལོང་ཐང་འཕར་ཆ / ལྕང་འབུར / ཡར་འཕྲོག / ཡར་འཕར

ལྕང་འཚུས་དང་ལྕང་ཆར་ལྡ་ཏ
noun

lung tsup dang lung char ta bu

කුණාටුව

kauṇaāṭauva

ཆར་ལྕང / ལྕང་འཚུས་དང་ལྕང་ཆར་ལྡ་ཏ / གནམ་གཅིས་ཐུག་ཏུགས / ངལ/ཏགས/ཏ

කුණාටු

kauṇaāṭau

ཆར་ལྕང / ལྕང་འཚུས་དང་ལྕང་ཆར་ལྡ་ཏ / མ་མཐུན་པའི / གནམ་གཅིས་ཐུག་ཏུགས / ངལ/ཏ/ལྕ

ལྕང་ཏ་ཀུད་པའི
adj

lung ta gü pé

අවාසනාවන්ත

avaāsanaāvanata

ཁ་ཐེ་མེད་པའི / ཐོ་བའི / ལག་འགྲོ་མ་འགྲོ་བའི / ཐོ་འགྲོ་བ་ལྷོད་དགོ་པའི / ལྕང་ཏ་ཀུད་པའི / མ་ངལ་བའི / མ་ལོག་པའི / ཁོས་འབབ་མེད་པའི / ས་ཐམས/ཁར་ལོག་པའི

ལྕང་འཕྲིན
noun

lungatrin

සමිප්රේෂණය

samaparaeṣaṇaya

འཕྲ་བ / ཀུང་བསྒྲགས / ཀུང་འཕྲིན / ལྕང་འཕྲིན / ཐོ་བཏགས / འཕོ་ཤོར / ཤུགས་འཕོ

ལྷོན་གཞའ
noun

lön zha

ආර්ද්රතාවය

āradarataāvaya

ཆོས་ཆ / ཆོས་པ / ཆོས་གཅེར / ཆོས་གཞའ / ཐུག་ཟིལ

තෙතමනය

taetamanaya

ཆོས་ཆ / ཆོས་པ / ཆོས་གཅེར / ཆོས་གཞའ / ཐུག་ཟིལ

ལྷོན་གཞའ་ཅན
adj

lön zha chen

තෙත්

taeta

ལྷང་ཕེབས་ཕེབས། / ཆར་ཆུ་འཚོལ་བའི / ཐྲོད་ལྷམ་འཇམ་པ་ཤས་ཡོད / ཆུ་ནང་ལྷང་ལྷང / ཆོས་ཆ / ཆོས་ཅ / མ་བསྒམས་པའི / ཐུག་ཟིལ་ཆགས་ཅགས / གནམ་གཅིས་ཐོག་ཏུ

ལྷོན་ཀཱ
noun

lön sher

ආර්ද්රතාවය

āradarataāvaya

ཆོས་ཆ / ཆོས་པ / ཆོས་ཀཱ / ཆོས་ཀ / ཐུ/ཟ

තෙතමනය

taetamanaya

ཆོས་ཆ / ཆོས་པ / ཆོས་ཀ / ཆོས་ཀ / ཐུ/ཟ

ལྷོན་ཆ
noun

lön cha

තෙතමනය

taetamanaya

ཆོས་ཆ / ཆོས་པ / ཆོས་ཀ / ཆོས་ཀ / ཐུ/ཟ

ආර්ද්රතාවය

āradarataāvaya

ཆོས་ཆ / ཆོས་པ / ཆོས་ཀ / ཆོས་ཀ / ཐུ/ཟ

ལྷོན་པ
noun

lön pa

තෙතමනය

taetamanaya

ཆོས་ཆ / ཆོས་པ / ཆོས་ཀ / ཆོས་ཀ / ཐུ/ཟ

ආර්ද්රතාවය

āradarataāvaya

ཆོས་ཆ / ཆོས་པ / ཆོས་ཀ / ཆོས་ཀ / ཐུ/ཟ

ལྷོན་མ
adj

lonam

තෙත්

taeta

ལྷང་ཕེབས་ཕེབས། / ཆར་ཆུ་འཚོལ་བའི / ཐྲོད་ལྷམ་འཇམ་པ་ཤས་ཡོད / ཆུ་ནང་ལྷང་ལྷང / ཆོས་ཆ / ཆོས་ཅ / མ་བསྒམས་པའི / ཐུ/ཟ / ཆགས/ཅགས / ཁ/ཁ / ཁ/ཁ / ཁ/ཁ

ལ་སོགས་པ་བཟུམ prep

la sok pa zum

ཀཊ

kaṭa

བསྐང་ལ། / སྐབས་ལ། / ཁར / སྐོར་ལས / ལ་སོགས་པ་བཟུམ / ལ / ཐོག་ལ

དཀོ་བཱ

dakovaā

ཐུ་ལོགས་ཁ / ཐུགས་ལ / ཐུགས་ལ / བ་ཕྱི་ཕྱོགས་ཚོར / བ་ཕྱོགས / དེ་ལས / བསྐང་ལ / གཡས / ཀུ / ཀྱིས / བསྐྱུང་དེ / སྐབས་ལ / ཁ་ཕྲག་ལ / ཁ་ཕྲག་ལ / ཁར / སྐོར་ལས / ཀྱིས / ལ་སོགས་པ་བཟུམ / ལས / ལ / ནམ་ལས / ནས / ཉེ་འདབས་ / ཆུག་ལ་སོགས / ཐོག་ལ / ཕྱོགས / ཕྱོགས་ཚོར / ཡར་ཐུགས་ཀྱིས / ཡར་ཐུགས་ལ / ཡིས / ཟུར་ཁ / གནས་གཞི་ཐོན་པའི་ཐུ་ཚ་བ་ལས ཤ ཅ ཎ ལ་བའི་ཚོག་ཐང་ལྡན་ལ་བརྟག་དགོས་ན་ ཐུགས་ལ

ཌཻ

daī

ཐུ་ལོགས་ཁ / བསྐང་ / བསྐང་ལ / ཐོས / ཀ / ཀྱིས / བསྐྱུང་དེ / སྐབས / སྐབས་ལ / སྐབས་ལ / ཁར / སྐོར་ལས / ཀྱིས / ལ་སོགས་པ་བཟུམ / ལ / ནང་ / ནང་འགོད / ནང་འགོད་ལ / ནང་ལ / ནང་ན / ནང་ན་ལ / ཅོ་ཐོག་ལ / ཉེ་འདབས / རིང་ / རིང་ལ / ཐོག་ལ / ཡིས / ཟུར་ཁ

ཨཏ

mata

ཐུགས་ལ / ཐུགས་ཏེ / བསྐང་ལ / སྐབས་ལ / ཁ་ཕྲག་ལ / ཁར / སྐོར་ལས / ལ་སོགས་པ་བཟུམ / ལ / ཐོག་ལ / ཚུན / ཚུན་ཚོར

ནཱཎཱཊ

naæñgaiṭa

ཐུགས་ལ / བསྐང་ལ / སྐབས་ལ / ཁ་ཕྲག་ལ / ཁར / སྐོར་ལས / ལ་སོགས་པ་བཟུམ / ལ / ཆུག་ལ་སོགས / ཐོག་ལ / ཡར་ཐུགས་ཀྱིས / ཡར་ཐུགས་ལ / ཁམས་ལ་ལྟ་ཞིང་ཁ་ཤས་ཀ་ཡ ཏ ལ ཡ ཏ ལ ཡ ཏ ལ

ལག་ལེན། *noun*

lak len

ගැළවීම

gaælavaīma

ལག་ལེན། / ཞུ་ཚོག། / ཞུ་ཡིག

පරිචය

paraicaya

སྦྱང་བ། / སྦྱོང་བརྡར། / སྦྱོང་ལྷ། / ཁྱད་རིག་གི་ལྷ། / ལག་ལེན། / ལག་ལེན་འཛིན་རྒྱ། / ལག་བསྟར་འབད་རྒྱ། / ལུས་སྦྱོང་། / ལུས་སྦྱོང་འབད་རྒྱ། / ལུས་རྩལ། / ལྷག་སོལ། / ངན་ལག་སྦྱོང་། / ངན་ལ་རྩལ། / གཤིས་ལྷག་ / བསྟར་སྦྱོང། / བསྟར་སྦྱོང་འབད་རྒྱ། / རྩལ་སྦྱོང་འབད་རྒྱ། / གཙོ་བོ་དྲུ ང་འཚོ་དང་ཁྱིམས་རྩོད་པའི་ཁྱད་རིག་གི་ལྷ

මෙහෙයුම

maehaeyauma

དཀའ་སྦྱོང། / བཀོལ་སྦྱོང། / ལག་ལེན། / ལས་སྦྱོང། / ལས་ཀྱི / ལས་སྦྱོང། / སློབ་རིག་ལས་སྦྱོང། / ངན་ལག་ལས / གཤན་ལ་བཅོས། / འཕྲལ་ཆས་གཡོག་བཏུགས། / འཕྲལ་སྦྱོང། / ཚོང་ལྷ

වියායාම

vayaāyaāma

ལྷང་བ། / ལྷང་ལྷ། / ལག་ལེན། / ལུས་ལྷང་། / ལུས་ཀྱས། / ངན་ལ་ལྷང་། / ངན་ལ་ཀྱས། / བསྟར་ལྷང

පුහුණු

pauhauṇau

ལྷང་བ། / ལྷང་བརྡར། / ལྷང་བརྡར་བ། / ལྷང་ལྷ། / ཁྱད་རིག་གི་ལྷ། / ལག་ལེན། / ལྷོག་ལྷང་ཡ། / ལུགས་སོལ / གཤིས་ལྷག་ / གཙོ་བོ་དྲུ ་འཚོ་དང་ཁྱིམས་རྩོད་པའི་ཁྱད་རིག་གི་ལྷ

අභය්‍යාස

abhayaāsa

ལྷང་བ / ལྷང་བརྡར / ལྷང་ལྷ / ཁྱད་རིག་གི་ལྷ / ལག་ལེན / ལག་ལེན་འཛིན་རྒྱ / ལག་བསྟར་འབད་རྒྱ / ལུས་ལྷང་། / ལུས་ལྷང་འབད་རྒྱ / ལུས་ཀྱས / ལུགས་སོལ / ངན་ལ་ལྷང་ / ངན་ལ་ཀྱས / གཤིས་ལྷག་ / བསྟར་ལྷང / བསྟར་ལྷང་འབད་རྒྱ / ཀྱས་ལྷང་འབད་རྒྱ

ལག་ལེན་རང་ *adv*

lak len nang

පරායෝගිකව

paraāyaeāgaikava

ངོས་བཙོས་ཀྱ / ལག་ལེན་རང་ / ངོ་མ་འབད

ལག་ལེན་འཛིན་ཐང། *noun*

lak len tap tang

භාවිතය

bhaāvaitaya

ལྷོད་ནི / ལྷོད་ཐང། / འཕྲིད་སྐོར་ཆུབ་ནི / ལྷག་ནི / འཇུག་ཐང། / བཀོལ་ལྷོད་ / ལྷ་བཀོལ་ནི / ལག་ལྷོད་འབད་ནི / ལག་ལེན་འཛིན་ནི / ལག་ལེན་འཛིན་ཐང། / ལག་ལེན་ཐང། / བསྟན་ཐང། / ངན་ནི / གཙོ་ལག་བཀོལ་ནི / གཙོ་ལག་བཀོལ་ཐང། / གཙོ་ལག་ནང་བསྟན་ནི / ཞུ་ནི / ཞུ་ཚོག་ཕྱལ་ནི

ལག་ལེན་ཐང། *noun*

lak len tap tang

භාවිතය

bhaāvaitaya

ལྷོད་ནི / ལྷོད་ཐང། / འཕྲིད་སྐོར་ཆུབ་ནི / ལྷག་ནི / འཇུག་ཐང། / བཀོལ་ལྷོད་ / ལྷ་བཀོལ་ནི / ལག་ལྷོད་འབད་ནི / ལག་ལེན་འཛིན་ནི / ལག་ལེན་ཐང། / ལག་ལེན་ཐང། / བསྟན་ཐང། / ངན་ནི / གཙོ་ལག་བཀོལ་ནི / གཙོ་ལག་བཀོལ་ཐང། / གཙོ་ལག་ནང་བསྟན་ནི / ཞུ་ནི / ཞུ་ཚོག་ཕྱལ་ནི

ལག་ལེན་འཛིན་པ་ནི། *verb*

lak len tap ni

පාවිච්චි

paāvaicacai

ལྷོད་ནི / འཕྲིད་སྐོར་ཆུབ་ནི / ལྷག་ནི / བཀོལ་ལྷོད་ / ལྷ་བཀོལ་ནི / ལག་ལྷོད་འབད་ནི / ལག་ལེན་ཐང། / ལག་ལེན་འཛིན་ནི / ངན་ནི / ཞུ་ཚོག / ཞུ་ཡིག

භාවිතය

bhaāvaitaya

ལྷོད་ནི / ལྷོད་ཐང། / འཕྲིད་སྐོར་ཆུབ་ནི / ལྷག་ནི / འཇུག་ཐང། / བཀོལ་ལྷོད་ / ལྷ་བཀོལ་ནི / ལག་ལྷོད་འབད་ནི / ལག་ལེན་ཐང། / ལག་ལེན་ཐང། / བསྟན་ཐང། / ངན་ནི / ཞུ་ཚོག / ཞུ་ཡིག

පරිචය

paraicaya

ལྷང་བ / ལྷང་བརྡར / ལྷང་ལྷ / ཁྱད་རིག་གི་ལྷ / ལག་ལེན / ལག་ལེན་འཛིན་ནི / ལག་བསྟར་འབད་ནི / ལུས་ལྷང་ / ལུས་ལྷང་འབད་རྒྱ / ལུས་ཀྱས / ལུགས་སོལ / ངན་ལ་ལྷང་ / ངན་ལ་ཀྱས / གཤིས་ལྷག་ / བསྟར་ལྷང / བསྟར་ལྷང་འབད་ནི / ཀྱས་ལྷང་འབད་ནི / ཀཙོ་བོ་དྲུ ་འཚོ་དང་ཁྱིམས་རྩོད་པའི་ཁྱད་རིག་གི་ལྷ

කරියාවලිය

*karaiyaāvalaiya

འཕྲོ་ལུགས / འགྲུར་རིམ / འགྲུར་བ / ཐུ་སྒོའི་ལམ་ལུགས / ཐུ་སྒོའི་རིམ་པ / ཐུ་ལུགས / ཐུ་རིམ / ལྷ་རིམ / ལག་ལེན་འཛིན་ནི / བཟོ་འདོན / བཟོ་སྦྱོར

අදාළ

adaāḷa

ལྷོད་ནི / འཕྲིད་སྐོར་ཆུབ་ནི / འཇུག་ནི / བཀོལ་ལྷོད་ / ལྷ་བཀོལ་ནི / ལག་ལྷོད་འབད་ནི / ལག་ལེན་ཐང། / ཁྱད་པར་ནི / ཁ་ཡོན / ཁ་ཡོན་ནི / ཁ་ཡོན་ནི / ཁ་ཡོན / ཁ་ཡོན / ཁ་ཡོ

අභය්‍යාස

abhayaāsa

ལྷང་བ / ལྷང་བརྡར / ལྷང་ལྷ / ཁྱད་རིག་གི་ལྷ / ལག་ལེན / ལག་ལེན་འཛིན་ནི / ལག་ལྷ / ལུས་ལྷང་ / ལུས་ལྷང་འབད་ནི / ལུས་ཀྱས / ལུགས་སོལ / ངན་ལ་ལྷང་ / ངན་ལ་ཀྱས / གཤིས་ལྷག / ལྷ / ལ / ལ / ལ

ལང་ཤོར་གཏང་ནི་ *verb*

lang shor tang ni

නරක්

naraka

ལང་ཤོར་གཏང་ནི་ / མ་ལེགས་པ་བཟོ་ནི་ / མེད་པ་གཏང་ནི་

ལངམ *adj*

langam

උචිත

ucaita

འབབ་ཞིག / བར་ཚད་མེད་པའི / ཆ་འཛ�sta / ཅིག་རང་ / དཀོན་ / དཀོན་རང་ / བདེན / བདེན་པ / འདི་རང་ / ཏང་པོ / ཏང་པོ / ཏང་པོར / འཛོལ་མེད / རྒྱ་མཚན་ལྡན་པའི / རྒྱན་ཚད་མེད་པའི / ཉིང་ཁང་ས / འཛའ་རིས་མོ / འཛམ་ཏོང་ཏོ / རྒྱོན་མེད / ལངམ / ལེགས་ཤོམ / ངེས་བདེན / ངོ་མ / ཁོས་འབབ་ཡོད་པའི / ཁོས་ལྡན / ཁོས་པ / ཁོས་ཤིང་འཚམས་པའི / རན་པ / རན་ཏོག་ཏོ / ཐང་ཀར / ཏན་ཏན / ཐོས་དབང / ཐང་ཏང་ཏ / ཐང་ཐང་ཆ / ཀྱེས་ཀ / ཀྱེས་ཀ / ཀྱེ་ཨ / ཀྱ་ཀ / ཁ་ཤས་ཀ / ཁ་ཤས་ཆ

ප්‍රමාණවත්

paramaāṇavata

ཏ་ལམ / ལངམ / ལངམ་ལྷ / ངོ་མ་རང་ / ཚད་ལྡན་གྱི

සාධාරණ

saādhaāraṇa

རྒྱ་མཚན་ལྡན་པའི / ལངམ / ལེགས་ཤོམ / ཁོས་ཤིང་འཚམས་པའི / རན་ཏོག་ཏོ / ཚད་ལྡན་གྱི

සිදුසිසු

saudausau

འབབ་ཞིག / བར་ཚད་མེད་པའི / ཆ་འཛོག་ཅན / ཅིག་རང་ / ལྷོག་ལ་ཐུག / ལྷོག་ལ་ཐུག་ཅན / ལྷོག་ས / ཏ་ཕྱོ / ཏ་ཕྱོ་རང་ / བདེན / བདེན་པ / འདི་རང་ / ཏང་པོ / ཏང་པོ / ཏང་པོར / འཛོལ་མེད / རྒྱ་མཚན་ལྡན་པའི / རྒྱན་ཚད་མེད་པའི / ཉིང་ཁང་ས / འཛའ་རིས་མོ / འཛམ་ཏོང་ཏོ / འཛོན་ཐང་ཅན / ལྷོན་ཤ / ལངམ / ལེགས་ཤོམ / ངེས་བདེན / ངོ་མ / ནུས་པ / ཁོས་འབབ་ཡོད་པའི / ཁོས་ལྡན / ཁོས་པ / ཁོས་ཤིང་འཚམས་པའི / རན་པ / རན་ཏོག་ཏོ / ཐང་ཀར / ཏན་ཏན / ཐོས་དབང

කෙලිනාම

kaelainama

འབབ་ཞིག / བར་ཚད་མེད་པའི / ཅིག་རང་ / ཏ་ཕྱོ / ཏ་ཕྱོ་རང་ / ཏེ་ཁ་རང་ / ཏེ་མ་ཐག་ཏུ / བདེན / བདེན་པ / འདི་གི་ཉེ་མ་རང་ / འདི་གི་ཕྱི་མ་རང་ / འདི་རང་ / འདི་འཕྲོ་ལས་རང་ / ཏང་པོ / ཏང་པོ / ཏང་པོར / འཛོལ་མེད / ཆུན་ཚད་མེད་པའི / ཉིང་ཁང་ས / འཛམ་ཏོང་ཏོ / རྒྱོན་མེད / ལངམ / ངེས་བདེན / ཁོས་ལྡན / ཁོས་པ / རན་པ / ཐང་ཀར / ཏན་ཏན / ཐོས་དབང / ཐང་ཏང་ཏ / ཐང་ཐང་ཆ / ཀྱེས་ཀ / ཀྱེ་ཨ / ཀ་ཤ / ཁ་ཤས་ཆ / འཁྱལ་མེད / ཁ་ཤས་ཆ / ཀ་ཤ / ཁ་ཤ / ཚ / ཚ / ཚ

ལན་ noun
len

ཕིཊྟུ་ཤ།
paiḷaitaura

ལན། / ལན་འཛིན་ནི། / ལན་རྒྱབ་ནི། / སེལ་ཐབས། / དྲིས་ལན། / དྲིས་ལན་འཛིན་ནི། / ལན། / ལན་རྒྱབ་ནི། / ལན་གསལ། / ལན་གསལ་འབད་ནི།

ཝི་ཞཏ་ཨ
vaisaṅdauma

སྒྲོར་ཁ། / སྒྲོར་ལྟ། / ལན། / གནས་སྐབས། / སེལ་ཐབས། / ཐབས་ཤེས། / བཞུ་ཁ། / བཞུ་ལྟ།

ཕཻ་ལི་ཏཱུ་ཤ།
pailaitaurau

གཞོང་ལན། / གཞོང་ལན་འབད་ནི། / ལན། / ལན་འབད་ནི། / ལན་འཚལ་ནི། / ལན་སྒྲབ་ནི། / ལན་གསལ། / ངོས་ལེན། / ངོས་ལེན་འབད་ནི།

ཕཻ་ལི་ཏཱུ་ཤ།
paiḷaitaurau

ལན། / ལན་འཛིན་ནི། / ལན་རྒྱབ་ནི། / སེལ་ཐབས། / དྲིས་ལན། / དྲིས་ལན་འཛིན་ནི། / ལན། / ལན་རྒྱབ་ནི། / ལན་གསལ། / ལན་གསལ་འབད་ནི།

ལན་གསལ་ noun
len sel

ཕཻ་ལི་ཏཱུ་ཤ།
pailaitaurau

གཞོང་ལན། / གཞོང་ལན་འབད་ནི། / ལན། / ལན་འབད་ནི། / ལན་འཚལ་ནི། / ལན་སྒྲབ་ནི། / ལན་གསལ། / ངོས་ལེན། / ངོས་ལེན་འབད་ནི།

ཕཻ་ལི་ཏཱུ་ཤ།
paiḷaitaurau

ལན། / ལན་འཛིན་ནི། / ལན་རྒྱབ་ནི། / སེལ་ཐབས། / དྲིས་ལན། / དྲིས་ལན་འཛིན་ནི། / ལན། / ལན་རྒྱབ་ནི། / ལན་གསལ། / ལན་གསལ་འབད་ནི།

ལན་གསལ་འབད་ནི། verb
len sel bé ni

ཕཻ་ལི་ཏཱུ་ཤ།
paiḷaitaurau

ལན། / ལན་འཛིན་ནི། / ལན་རྒྱབ་ནི། / སེལ་ཐབས། / དྲིས་ལན། / དྲིས་ལན་འཛིན་ནི། / ལན། / ལན་རྒྱབ་ནི། / ལན་གསལ། / ལན་གསལ་འབད་ནི།

ལན་འཇལ་ནི། verb
len jel ni

ཕཻ་ལི་ཏཱུ་ཤ།
pailaitaurau

གཞོང་ལན། / གཞོང་ལན་འབད་ནི། / ལན། / ལན་འབད་ནི། / ལན་འཚལ་ནི། / ལན་སྒྲབ་ནི། / ལན་གསལ། / ངོས་ལེན། / ངོས་ལེན་འབད་ནི།

ལན་འབད་ནི། verb
len bé ni

ཕཻ་ལི་ཏཱུ་ཤ།
pailaitaurau

གཞོང་ལན། / གཞོང་ལན་འབད་ནི། / ལན། / ལན་འབད་ནི། / ལན་འཚལ་ནི། / ལན་སྒྲབ་ནི། / ལན་གསལ། / ངོས་ལེན། / ངོས་ལེན་འབད་ནི།

ལན་འཛིན་ནི། verb
len dri ni

ཕཻ་ལི་ཏཱུ་ཤ།
paiḷaitaura

ལན། / ལན་འཛིན་ནི། / ལན་རྒྱབ་ནི། / སེལ་ཐབས། / དྲིས་ལན། / དྲིས་ལན་འཛིན་ནི། / ལན། / ལན་རྒྱབ་ནི། / ལན་གསལ། / ལན་གསལ་འབད་ནི།

ལན་རྒྱབ་དགོས། noun
len kyap gopa

ཕ་རཤ་ན་ཡ
paraśanaya

དོགས་པ། / དོགས་པ་བགོད་ནི། / འཚེ་ནི། / འཚེ་ཚུར་ཁྱབ་ནི། / དེ་བ་དཔྱད་ནི། / དགག་པ། / དགག་པ་ཁྱབ་ནི། / དགོས་བཤད། / དགོས་འདོད། / ཁྱད་ཆོས། / ཁྱད་ཆོས་ཀྱི། / ལན་རྒྱབ་དགོས། / གནད་དོན། / གནས་སྟངས། / ངང་ཚུལ། / ཕན་ཐོགས། / ཕ་ཚུན། / ཕ་ཚུན་ཁ་ཕྱིན། / ཕ་ཚུན་ཁ་ཕྱིན་ཀ། / ཕ་ཚོ་ཨ་ཅ། / ཕ་ཚ་ཨ་ཅ། / ཕ་ཚ་ཨ་ཅ། / ཕ་ཚ

ལམ་འགྲོ་མ་འགྱོ་བའི། *adj*

lam dro ma gyo bé

අවාසනාවන්ත

avaāsanaāvanata

ཁ་ཕྱི་མེད་པའི། / སྐྱོ་བའི། / ལམ་འགྲོ་མ་འགྱོ་བའི། / སྐོ་འགྱོད་བསྐྱེད་དགོ་པའི། / ཆུང་ཀ་ཀུད་པའི། / མ་དཔལ་བའི། / མ་ཕོགས་པའི། / ཁོས་འབབ་མེད་པའི། / ཁེམས་ཁར་ཕོགས་པའི།

ལམ་ལུགས། *noun*

lam luk

විද්‍යා

vaidayaā

ལམ་ལུགས། / དངོས་བཙས་རིག་པ། / ཟིས་བྱ། / ཚན་རིག / ཚན་རིག་ལམ་ལུགས། / ཡོན་ཏན། / ཚན་རིག ཚན་རིག་ཡན་ལག ཚན་རིག་ཐེ་ཚན

ප්‍රවනතාව

paravanataāvaya

འགྲོས། / ཁ་ཐོན་གས། / ལམ་ལུགས། / རང་གཤིས། / རང་བཞིན། / སྒོལ

සමමත

samamata

སྒྲིག་ཁྲིམས། / འགྲོ་ལུགས། / དགོས་འདོད་ཚང་གཞི། / ཁོམས་གཤིས། / ལམ་ལུགས། / གནས་ཚད། / ཚད་གཞི། / བཟོ་ཐང། / ཚུལ

පදධතිය

padadhataiya

ལམ་ལུགས། / རིམ་ལུགས། / རིང་ལུགས། / ཁྲིམས་ལུགས

ක්‍රමය

karamaya

ལམ་ལུགས། / རིགས། / རིམ་ལུགས། / རིང་ལུགས། / ཐབས་ལྡན། / ཐབས་ལམ། / ཐབས་ཤེས། / ཁྲིམས་ལུགས། / དཔྱེ་བ

ප්‍රවණතාව

paravaṇataāva

འགྲོས། / ཁ་ཐོན་གས། / ལམ་ལུགས། / རང་གཤིས། / རང་བཞིན། / སྒོལ

මාර්ග

maāraga

འབད་ཐང། / ཐོག་ལམ། / ཐོག་ཚུལ། / འགྲུལ་ལམ། / འགོར་ལམ། / ལམ། / ལམ་ཐོག་ལམ། / ལམ་ལུགས། / ཐབས་ལམ། / ཐབས་ཤེས། / ཁྲོམ་ལམ

ལམ། *noun*

'ལུགས་ཡར་ཐོན་གནས་སྟངས

lam luk yar tön né tang

සංස්කෘතික

saṁsakaṛtaika

འཛུགས་སྐྱོང་ / ལམ་ལུགས་ཡར་ཐོན་གནས་སྟངས། / ལམ་སྒོལ / ལམ་སྒོལ་གྱི / རིག་གཞུང་ / རིག་གཞུང་གི / གསོ་སྐྱོང་ / ཡ་རབས་སྦྱོང་བཟང་གནས་སྟངས། / ཡར་ཐོན་གནས་སྟངས

වගා

vagaā

འཛུགས་སྐྱོང་ / ལམ་ལུགས་ཡར་ཐོན་གནས་སྟངས། / ལམ་སྒོལ / ལོ་ཐོག་བཏབ་ནི / རིག་གཞུང་ / གསོ་སྐྱོང་ / ཐོབ་ཐབས་འབད་ནི / མཐུན་ལམ་བཟུམ / ཡ་རབས་སྦྱོང་བཟང་གནས་སྟངས། / ཡར་ཐོན་གནས་སྟངས། / ཞིང་ལྷ་འབད་ནི / བཟོ་ནི

ශිෂ්ටාචාරය

śaiṣṭaācaāraya

འཛུགས་སྐྱོང་ / ལམ་ལུགས་ཡར་ཐོན་གནས་སྟངས། / ལམ་སྒོལ / རིག་གཞུང་ / གསོ་སྐྱོང་ / ཡ་རབས་སྦྱོང་བཟང་གནས་སྟངས། / ཡར་ཐོན་གནས་སྟངས

සංස්කෘතිය

saṁsakaṛtaiya

འཛུགས་སྐྱོང་ / ལམ་ལུགས་ཡར་ཐོན་གནས་སྟངས། / ལམ་སྒོལ / རིག་གཞུང་ / གསོ་སྐྱོང་ / ཡ་རབས་སྦྱོང་བཟང་གནས་སྟངས། / ཡར་ཐོན་གནས་སྟངས

ལམ་སྟ་བུ། *verb*

lam ta bu

ඉදි

idai

ཆུབ་ནི / ལམ་ཐུ་བུ / སེལ་ནི / བསྐྱུན་ནི / བཟོ་ནི

ལམ་སྟོན་ནི། *verb*

lam tön ni

කළමනාකරණ

kaḷamanaākaraṇa

སྐྱོང་ལམ་སྟོན་ནི / བདག་གཞོང་འཛིན་ནི / འཛིན་གཞོང་འབད་ནི / འགོ་འཛིན་འཛིན་ནི / བཀྲུང་ནི / ལམ་སྟོན་ནི / སྐུ་འཁྱོང་ནི / གཞན་བདག་སྟོན་ནི / འགོ་འཛིན

හැසිරීම

haæsairaīma

སྐྱོང་ལམ / སྐྱོང་ལམ་སྟོན་ནི / འགོ་འཛིན་འཛིན་ནི / བཀྲུང་ནི / ཐུ་སྐྱོང / ལམ་སྟོན་ནི / སྐུ་འཁྱོང་ནི / ངང་ཚུལ / གཞན་བདག་སྟོན་ནི

ප්‍රදර්ශනය

paradaraśanaya

ཕྱིར་སྟོན / བཙན་སྟོན་ནི / འགེལས་སྟོན / འགེལས་སྟོན་འབད་བ / འགེལས་སྟོན་འབད་ནི / ཁྱབ་སྟོན་ནི / ལམ་སྟོན་ནི / ཥོང་ནི / དཔལ་ནི / གསལ་སྟོན / གསལ་སྟོན་འབད་ནི / སྟོན་ནི / མཐོང་ཚུགས་ནི / བཤད་ཚུགས

පෙන්වන්න

paenavanana

ཕྱིར་སྟོན / བཙན་སྟོན་ནི / འགེལས་སྟོན / འགེལས་སྟོན་འབད་བ / འགེལས་སྟོན་འབད་ནི / ཁྱབ་སྟོན་ནི / ལམ་སྟོན་ནི / ཥོང་ནི / དཔལ་ནི / གསལ་སྟོན / གསལ་སྟོན་འབད་ནི / སྟོན་ནི / མཐོང་ཚུགས་ནི / བཤད་ཚུགས

පරිපාලනය

paraipaālanaya

སྐྱོང་ལམ་སྟོན་ནི / བདག་གཞོང / བདག་གཞོང་འཛིན་ནི / འཛིན་གཞོང་འབད་ནི / འགོ་འཛིན / འགོ་འཛིན་འཛིན་ནི / བཀྲུང་ནི / ལམ་སྟོན་ནི / སྐུ་འཁྱོང་ནི / གཞན་བདག་སྟོན་ནི

ལམ་སྲོལ། *noun*

lam söl

සංස්කෘතිය

saṁsakaṛtaiya

འཛུགས་སྐྱོང་ / ལམ་ལུགས་ཡར་ཐོན་གནས་སྟངས། / ལམ་སྒོལ / རིག་གཞུང་ / གསོ་སྐྱོང་ / ཡ་རབས་སྦྱོང་བཟང་གནས་སྟངས། / ཡར་ཐོན་གནས་སྟངས

ශිෂ්ටාචාරය

śaiṣṭaācaāraya

འཛུགས་སྐྱོང་ / ལམ་ལུགས་ཡར་ཐོན་གནས་སྟངས། / ལམ་སྒོལ / རིག་གཞུང་ / གསོ་སྐྱོང་ / ཡ་རབས་སྦྱོང་བཟང་གནས་སྟངས། / ཡར་ཐོན་གནས་སྟངས

වගා

vagaā

འཛུགས་སྐྱོང་ / ལམ་ལུགས་ཡར་ཐོན་གནས་སྟངས། / ལམ་སྒོལ / ལོ་ཐོག་བཏབ་ནི / རིག་གཞུང་ / གསོ་སྐྱོང་ / ཐོབ་ཐབས་འབད་ནི / མཐུན་ལམ་བཟུམ / ཡ་རབས་སྦྱོང་བཟང་གནས་སྟངས། / ཡར་ཐོན་གནས་སྟངས། / ཞིང་ལྷ་འབད་ནི / བཟོ་ནི

ගොවිතැන්

gaeāvaitaæna

འཛུགས་སྐྱོང་ / ལམ་སྒོལ / རིག་གཞུང་ / གསོ་སྐྱོང་

සංස්කෘතික

saṁsakaṛtaika

འཛུགས་སྐྱོང་ / ལམ་ལུགས་ཡར་ཐོན་གནས་སྟངས། / ལམ་སྒོལ / ལམ་སྒོལ་གྱི / རིག་གཞུང་ / རིག་གཞུང་གི / གསོ་སྐྱོང་ / ཡ་རབས་སྦྱོང་བཟང་གནས་སྟངས། / ཡར་ཐོན་གནས་སྟངས

ལམ་སྲོལ་གྱི། *adj*

lam söl gyi

සංස්කෘතික

saṁsakaṛtaika

འཛུགས་སྐྱོང་ / ལམ་ལུགས་ཡར་ཐོན་གནས་སྟངས། / ལམ་སྒོལ / ལམ་སྒོལ་གྱི / རིག་གཞུང་ / རིག་གཞུང་གི / གསོ་སྐྱོང་ / ཡ་རབས་སྦྱོང་བཟང་གནས་སྟངས། / ཡར་ཐོན་གནས་སྟངས

ལས། *noun*

lé

පනත

panata

འབད་ཐང། / བཙན་ཁྲིམས། / དཔལ་ཅིང་ / དང་ལེན / བདེན་པ / ཐོག་ལས་ཀར་ལག་ནི / ཏང་པོ / ཏང་པོ / ཏང་ཕོར / འབད་ཀ / ཐུག་འཐུས / ཐུ་ལེན / ཐུ་བ / ཕྱིང་ལས / ཕྱེམ / ཕྱེམ་ཕྲུག་ས / སྒྲུག་འཐུས / ལྟ / ལྟ་འབད་ནི / ལྟ་ཐུ་འཐབ་ནི / ལྟ་གསོས / ལས / ལས་འཐུས / ལང་སྲོལ / ལང་སྲོལ་ཆུབ་ནི / ཐོག་བརྟན་ཞི་ནི / དམག་འཐབ / ནུས་ལྡན / ལྡན་ལཱུར་ཐོན་ནི / ངེས་བདེན / ཕྱུགས / ཐོན་འཐུས / ཐོར་ཏབ / ཁྲིམས་མཐུན / ཐེག་ཁང་ལས་ཁུངས / བཟོན་ལུགས་བསྒྲ

සිට

saiṭa

ཐྲོ་ལོགས་ཀ / ང་ཐོ་ཚུན་ཚོད / ང་ཚུན / ངེ་ལས / གཡས / ཀུ / ཀྱིས / བཏུང་ནི / ཁར / ཀྱིས / ལས / ལུ / ནམ་ལས / ནས / ཉེ་འབདལས / བཏེན་ཏེ / ཡིས / ཟུར་ཁ

ලියවිල්ල

laiyavailala

འབད་ཐང། / བཙན་ཁྲིམས། / དང་ལེན / ཐུ་ལེན / ཐུ་ཀ / ཕྱིང་ལས / ལྟ / ལས / ལང་སྲོལ / དམག་འཐབ / ཡིག་ཀུ

පියවර

paiyavara

འབད་ཐང། / ཏང་ལེན / ཏང་ལེན་འབད་ནི / ཕྱོགས་ཀཆར་བཞུགས་ནི / འགྲུལ་ཐྲོ་ནི / ཁོ་རིམ / ཁོག / ཁོམ་ཐུ་ཐང། / ཁོམ་ཚད / ཁོང་འཚལ་འཕྲོ་ནི / འགྲུལ་ཐྲོ་ནི / འཕྲོ་ཐང། / ཐུ་བཞག / ཐུ་བཞག / ཕྱིང་ལས / ལས / ལས་ཚོགས / ལེའུ / དམག་འཐབ / ཐུར་ནི / ཐུ་ནི / རིམ་པ / བཤད་ནི / ཁོར་ནི / ཐབས་ཤེས / ཐེམ་ཐུགས / ཐེམ་པ / གཡོ་འགྲུལ / ཞུ་ནི / ཐུ་བཞག ཐྲོ་ཁོར

බැහැරවන

baæhaæravana

ཐྲོ་ལོགས་ཀ / ང་ཐོ་ཚུན་ཚོད / ང་ཚུན / ངེ་ལས / གཡས / ཀུ / ཀྱིས / བཏུང་ནི / ཁར / ཀྱིས / ལས / ལུ / ནམ་ལས / ནས / ཉེ་འབདལས / ཡིས / ཟུར་ཁ

දක්වා

dakavaā

ཐྲོ་ལོགས་ཀ / ཐོག་ལས་ལུ / ཐོག་ལས་ལུ / ང་ཐོ་ཚུན་ཚོད / ང་ཚུན / ངེ་ལས / བཐེང་ལུ / ཡིས / ཀུ / ཀྱིས / བཏུང་ནི / ཟླས་ལས་ལུ / ཁ་ཐུག་ལུ / ཁ་ཐུག་ལུ / ཁར / ཐོར་ལས / ཀྱིས / ལ་སོགས་ཤ་བཟུམ / ལས / ལུ / ནམ་ལས / ནས / ཉེ་འབདལས / ཕྱག་ལུ་སོགས / ཐོག་ལུ / ཚུན / ཚུན་ཚོད / ཡར་ཐོག་ལས་ཀྱིས / ཡར་ཐོག་ལས་ལུ / ཡིས / ཟུར་ཁ / ནམ་ལས / ནས / ཉེ་འབདལས / ལྷ་ལ / ཁ / ཁ / ཁ

පාපය

paāpaya

སྡིག་པ། / སྡིག་པ་བསགས་ནི། / སྡིག་པའི་ལྷ། / སྡིག་པའི་ལྷ་འབངས་ནི། / ལྷ་ངན་འབངས་ནི། / ལས། / ལས་བསགས་ནི། / མི་དགེ་བའི་ལྷ། / མི་དགེ་བའི་ལྷ་འབངས་ནི།

ලබාගත්

labaāgata

སྦྱོ་ལོགས་པ། / དཀྱོན་ཚུན་ཚོད། / དཀའ་ཐུབ། / དེ་ལས། / གཡོས། / ཀུ / ཁྱིས / བཏགས་ཏེ། / ཁར། / ཀྱིས། / ལས། / ཀུ / ནམ་ལས། / ནས། / ཉེ་འདབས། / ཡིས། / ཟུར་པ

ལས་ཁུངས།

lé khung

noun

සේවා

saevaā

འཚས་བྱ / ཟླ་བ / སྐྱེང་བཤད་ནི། / སྐྱེལ་འདེན། / ལྷ / ལྷ་འབངས་ནི། / ལྷ་ཆེ་འཕགས་ནི། / ལྷ་གཡོག / ལས་ཁུངས། / དཏལ་སྐྱེད་སྦྱོང་ནི། / གསོ་བཅོས། / འཕྲལ་ཆས། ཚུ་ཞིབ་བཏང་ཀྱི་བསྟན། ཇི་བཅོ་ལ་རྒྱབ་དོ་བཏུན། བཐོན་འགྱས་བསྐྱེད་ནི། / ཡིག་ཚང་ / གཡོག་རྒྱུ་ནི། / གཡོག་རྒྱབ་ནི། / བཟའ་ཁོད་ཆ་ཚན། / ལྷ་གཡོག ཐུབ་འཕགས། / ལྷ་གཡོག ཁམས་ཀོག / ལྷ་གཡོག ཁམས་ཀོག ཏཱུག / ལྷ་གཡོག ཁམས་ཀོག ཏཱུག ཏཱ་ལ / ལྷ་ལ་ཁ ཀ ཀ ཀ

ལས་མི། *noun*

lé mi

배도타

vaæḍaṭa

སྒང་ལྟ / སྒང་ལྟ་འབད་ནི / འཐས་ཏ / ཐ་བ / དཀའཤས་སྒང་ནི / ལྟ / ལྟ་འབད་མི / ལྟ་འབད་ནི / ལྟ་ཐ་འཕར་ནི / ལྟ་གཡོག / ལྟ་ཐ་ཡོག / ལས་མི / ཆ་འཚོང་ནི / བཟོན་འགྱས་བསྒྲིད་ནི / གཡོག་ཀྱི་ལས་ཀ / ལས་ཀ་ཁ / ཁ་ཕ་ཁ / ཁ་ཕ / ཁ་ཕ / ལ / ལ / ལ

ལྷ

noun

la

වැඩ

vaæḍa

སྒྲུང་ལྷ / སྒྲུང་ལྷ་འབབ་ནི / བཅའ་ཁྲིམས / རྒྱོས་གར་འཁྲབ་ནི / འཕགས་བྱ / ཐ་བ / དཀའ་ཤས་སྒྲུབ་ནི / སྒྲེད་བཏབ་ནི / སྒྲེལ་འཛིན / ལྷ / ལྷ་འབབ་མི / ལྷ་འབབ་ནི / ལྷ་འགན / ལྷ་ཐ་འཛབ་ནི / ལྷ་བཀོད་ཡོད་པའི་ལྷ / ལྷ་ཁག་ཡོད་ཡའི་ལྷ / ལྷ་གཡོག / ལས་ངོ་བ / ལས་ཁྱབ་ས / ལས་ཀྱི / ལང་སོལ / ལང་ཐོལ་ཆུབ་ནི / ཐོག་བརྟན་ཁེ་ནི / ཆུ་མ་འགྱུར་སྟོན་ནི / གནད་དོན / གནས་ཐུང་ཆ / དཔེ་ལས་ཐུ་ཐ / ཁ་ཤས་ཀྱི / ཁ་ཤས་ཀ / ཁ་ཤས་ཀ / ཁ་ཤས་ཀ

ལྷ་ཁག་བདེན་པ *adj*

la khak den pa

ཉགོ་ར

ugara

དམ་རྩམ / དམ་དྲགས / བདེན་པའི / སྒྲིག་དམ་དྲགས / སྒྲིག་ལུ་གནས་མེ / ཐུ་ཆུབ / ཐོང་པོ / ལྷ་ཁག / གནས་ཚུལ་ཆུ་ཐུ / ངོ་མ / ངོ་མའི / ཤུགས་ཅན / ཁྲིམས་ཆུ་ཐུ / ཁྲོ་གཏུམ་ཅན / ཚལས་ཆེན / འཚུབ་དྲགས / གཏུམ་དྲགས / ལྷ་ཁག་བདེན་པ / ཐ་ཀྱག་ཀ

ཝེདྷནཱཀཱཪཱ

vaedanaākaārī

ཕྱི་བ / བདེན་པའི / ཐོང་པོ / ཕྱིར་ཅན / དཀའ་ཐུབ་ཅན / ལྷ་ཁག / ནུ་ཐུག་ཅན / གནས་ཚུལ་ཆུ་ཐུ / ངོ་མ / ངོ་མའི / ཤུགས་ཅན / ཐུག་པའ་པ / ལྷ་ཁག་བདེན་པ / ཐ་ཀྱག་ཀ

ཉཱ

uga

དམ་རྩམ / དམ་དྲགས / བདེན་པའི / སྒྲིག་དམ་དྲགས / སྒྲིག་ལུ་གནས་མེ / ཐུ་ཆུབ / ཐོང་པོ / ལྷ་ཁག / གནས་ཚུལ་ཆུ་ཐུ / ངོ་མ / ངོ་མའི / ཤུགས་ཅན / ཁྲིམས་ཆུ་ཐུ / ཁྲོ་གཏུམ་ཅན / ཚལས་ཆེན / འཚུབ་དྲགས / གཏུམ་དྲགས / ལྷ་ཁག་བདེན་པ / ཐ་ཀྱག་ཀ

ཌཱཥཀར

dauṣakara

ཕྱི་བ / དམ་རྩམ / དམ་དྲགས / བདེན་པའི / ཕྱིང་ཕྱིང་ / གར་དགས / ཐོང་པོ / ཤར་ཧོར་ཀྱ་མེདས / ཕྱིར་ཅན / ཐུ་པཱཡ་པ / དཀའ་ཐུབ་ཅན / ལྷ་ཁག / ནུ་ཐུག་ཅན / གནས་ཚུལ་ཆུ་ཐུ / ངོ་མ / ངོ་མའི / ཐུ་དགས / ཤུ་ཤུག་ཅན / ཐུ་ཁག་ཅན / ཚལས་ཆེན / ལྷ་ཁག་བདེན་པ / ཐ་ཀྱག་ཀ

ཌཱཁཱི

daæḍai

ཨ་ཥེ་ཅིག་གི / ཐོམ / ཐུ་ཞི་ཞི / ཆེན་པོ / ཆུང་ཀུ / རྩམ་རྩམ / རྩམ་དྲགས / བདེན་པའི / ཏོག་ཁག་ཁ / དཀའ་ཐོ / ཕྱིག་ལུ་ཁ་ཅིག / ཕྱིག་ལུ་ཁ་ཅིག / ཐུ་ཆུང / ལྷ་ཁ / ཤ་ཅ / ཤ་ཅ ལ / ཤ་ཅ ཁ / ཤ་ཅ ཁ / ཤ / ཤ / ཤ

ལྷ་གཡོག་གྲུབ་འབྲས།

la yok drup dré

noun

ཕནཏ

panata

འབད་ཤང། / བཅའ་ཁྲིམས། / དཀོར་རང་ / དང་ལེན། / བདེན་པ / རྩོལ་གར་འཐབ་ནི། / དྲང་པོ / དྲང་པོ / དྲང་པོར། / འཐབ་ཐུ / གྲུབ་འཐབ། / ཐུ་ལེན། / ཐུ་བ / ཕྱིང་ལས། / ཕྱིམ / ཕྱིམ་ཤུགས། / སྐྱགས་འཐུས / ལྷ / ལྷ་འབད་ནི / ལྷ་ཐུ་འཐབ་ནི / ལྷ་གཡོག / ལས / ལས་འཐུས / ལང་སྲོལ / ལང་སྲོལ་རྒྱབ་ནི / ཐོག་ལྡན་རྩེ་ནི / དམག་འཐབ / རྩམ་སྨོན / སྨང་འཛར / རྩམ་འགྲུར་སྒོ་ནི / འདམ་བདེན / ཤུགས / ཕོ / ཕོ་ཁང་ / ཁྱིམས་མཐུན / ཁོ་ཁ་འཐུས / ཁོ་ཁ་ཁང་ / ཁྱིམ་ཚན / ཁྱིམ་ཚན་ཤུགས / ཁ་ལན་ཁྲལ / ཁ་ལན་ཁ་ཕྱིན / ཁ་ལན་ཁ་ཕྱིན་ནི / ཁ་ལན་ཁ་ཕྱིན་ཁ་ཤས

ལྷ་ངན། noun

la ngen

සෞලය

saeālaya

སྒོར་ངན། / སྒོར་ངན་གནས་ཚུལ། / ལྷ་ངན། / ལྷ་ངན་གནས་ཚུལ།

ལྷ་ངན་གནས་ཚུལ། noun

la ngen né tsül

සෞලය

saeālaya

སྒོར་ངན། / སྒོར་ངན་གནས་ཚུལ། / ལྷ་ངན། / ལྷ་ངན་གནས་ཚུལ།

ལྷ་ངན་འབད་མི། verb

la ngen bé ni

පාපය

paāpaya

སྡིག་པ། / སྡིག་པ་བས་གནས། / སྡིག་པའི་ལྷ། / སྡིག་པའི་ལྷ་འབད། / ལྷ་ངན་འབད། / ལས། / ལས་བས་ནི། / མི་དགེ་བའི་ལྷ། / མི་དགེ་བའི་ལྷ་འབད།

ལྷ་ཆས། noun

la ché

උපකරණ

upakaraṇa

ཅ་ཆས། / མཁོ་ཆས། / ལྷ་ཆས། / འཕྲལ་ཆས། / གཟན་གྱི་ཡན་ལག

ොමවලම්

emavalama

ཅ་ཆས། / མཁོ་ཆས། / ལྷ་ཆས། / འཕྲལ་ཆས། / གཟན་གྱི་ཡན་ལག

උපාංගය

upaāṁgaya

འགལ་རྟེན། / མཁོ་ཆས། / ལྷ་ཆས། / དངོས་ཆས། / དངོས་རྟེན། / ཐབས་ལམ། / ཐབས་ཤེས། / ཐབས་འཕྲལ། / འཕྲལ་ཆས།

ལྷ་བཀོལ་ནི། verb

la köl ni

රැකියා

raækaiyaā

སྒྲུང་ལྷ / སྒྲུང་ལྷ་འབད་ནི / འཐས་ཀྱ / ཐྲ་བ / དཀའཤས་སྒྲུང་ནི / ལྷ / ལྷ་འབད་མི / ལྷ་འབད་ནི / ལྷ་འགན / ལྷ་ཐྲ་འཐབ་ནི / ལྷ་ཁག་ཡོད་པའི་ལྷ / ལྷ་བཀོལ་ནི / ལྷ་གཡོག / ལས་དོན / ལས་ཁུངས / ལས་མི / གནད་དོན / གནས་སྟངས / ཆ་འགེངས་ནི / བཙོན་འགྱས་བསྒྲིད་ནི / ཚོང / ཚོང་འཛིལ / ཚོང་ལྷ / ཚོང་ལས / ཡིག་ཚང / གཡོག་ཀྱི་ནི / གཡོག་ནང་བཙུགས་ནི / གཡོག་སྒོང / གཡོག་བཙུགས / ལྷ་གཡོག་ཐུབ་འཐས / གཡོག་འཚོ་ལྷ

ལྷ་ཐུབ་ནི། verb

la tup ni

වැඩට

vaæḍaṭa

ལྷ་ལྷ / ལྷ་ལྷ་འབད་ནི / འཐས་ཀྱ / ཐྲ་བ / དཀའཤས་ལྷ / ལྷ / ལྷ་འབད་མི / ལྷ་འབད་ནི / ལྷ་ཐྲ་འཐབ་ནི / ལྷ་གཡོག / ལས་མི / ཆ་འགེངས་ནི / བཙོན་འགྱས་བསྒྲིད་ནི / གཡོག་ཀྱི་ནི / ལྷ་གཡོག ཐུབ་འཐས

ལྷ་ཐུབ་ནི། verb

la ja tap ni

වැඩට

vaæḍaṭa

ལྷ་ལྷ / ལྷ་ལྷ་འབད་ནི / འཐས་ཀྱ / ཐྲ་བ / དཀའཤས་ལྷ / ལྷ / ལྷ་འབད་མི / ལྷ་འབད་ནི / ལྷ་ཐྲ་འཐབ་ནི / ལྷ་གཡོག / ལས་མི / ཆ་འགེངས་ནི / བཙོན་འགྱས་བསྒྲིད་ནི / གཡོག་ཀྱི་ནི / ལྷ་གཡོག ཐུབ་འཐས

ལྷ་ཐུབ་ནི། verb

la tup ni

සේවා

saevaā

འཐས་ཀྱ / ཐྲ་བ / ལྷོད་བཏབ་ནི / ལྷོས་འཇེན / ལྷ / ལྷ་འབད་ནི / ལྷ་ཐྲ་འཐབ་ནི / ལྷ་གཡོག / ལས་ཁུངས / དཔྱ་ལ་ལྷོད་སྒོང་ནི / གསོ་བཅོས / འཕྲལ་ཆས་ཚུ་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱབས་ཏེ་བཅོ་ཁ་ཀྱབ་ངོ་བཟུན / བཙོན་འགྱས་བསྒྲིད་ནི / ཡིག་ཚང / གཡོག་ཀྱི་ནི / བཟན་ཅོད་ཚན / ལྷ་གཡོག ཐུབ་འཐས / ལྷ་གཡོག ཞབས་ཏོག / གཡོག ཁཅོ་ལྷ / ལྷ་གཡོག ཞབས་ཏོག / དམའ་གཡོག / ལྷ་གཡོག ཞབས་ཏོག ཀུན་ཁྱབ་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་བཅོ་ཁ

ལྷ་ཐུགས་ནི། verb

la tup ni

ཁ་ཤས

pasa

ལྷ་ལྷ / ལྷ་ལྷ་འབད་ནི / ཐ་ལྷ / ཐ་ལ / ཐ་ལ / ཐ་ལ / ཐ / ཐ / ཐ

වසිතුව

vasatauva

འབབ / ཆ་ལ / ཆ་ལ་བཟོ་ཅིའི་རྒྱ / འཚེ་བ / ཚོས་ཚན / ལྷན་ / བསྡུར་དོན / ཏོན་ལྡོང་ / ཏོན་ཚན / ཐོག་ལས་མཚམས / གློག / དགོས་དོན / རྒྱ་ཆ / རྒྱ་ཐང / ཅི་ཡང་ཡོད / ཕྱི་ཁ་ཕོ་བོ / བཤོད་བྱ / དཀའ་ངལ / ཤུང་རིལ་ལྡན་ཚད་ / ཤུང་རིལ་ཁྲིད་ཅིའི་ལྷན་ཁ / ལེ་ཕན / མཁོ་ཆས / ཁྱད / ལྟ / ལྟ་འགན / ལས་ཏོན / ཆེ་ཤུར / ཆེ་ཤེར / དམིགས་ཏོན / དམིགས་ཅི / དམིགས་པ་བསྒྲུངས་ཏི / དམིགས་གཏང / དམིགས་ཚད / དམིགས་ཡུལ / གནད་ཏོན / གནས་སྣང

ཧུམིකාව

bhaūmaikaāva

དགོས་ཏོན / ལྟ་འགན / འཕྲལ་འགན

බදු

badau

འགན་ཁྱར / འགན་འཕྲི / ཁྱལ / ལྟ་འགན / ཡོག་འགན / ཡོག་ལན / རང་འགན / ཁྲལ / འཕྲི་འགན / འགན་ལག ལ།ེགས་གཡོག

දෙයක්

daeyaka

ལེན་ཡོ / ཆ་ཚས / ཆ་ལ / བསྡུར / བསྡུར་ཏོན / ཏོན་ལྡིང / རྒྱ་ཆ / རྒྱ་ཐང / དཀའ་ངལ / མཁོ་ཆས / ཁྱད / ལྟ / ལྟ་འགན / ལས་ཏོན / གནད་ཏོན / གནས་སྣང / ངང་ལས / ལྟ / ལྟ་ལ / ལ།ོ / ཁ་ཅ / ཐོག་ལེགས / ཆ་ལ / ཆ་ཤས / ལྷན་ཅ / ནན་ལས / ལ།ོ / ལ།ོ / ལ།ོ

ལྷ་འབད་མི།
noun

la bé mi

সহায়

sahaāya

ཚ་རོགས། / ཚ་རོགས་འབད་ནི། / ཐོག་གས་རམ། / ཐོག་གས་རམ་འབད་ནི། / ཐོག་གས་རམ་ཁྱིམ་ནི། / ཆུབ / ཆུབ་སྐྱོར། / ཆུབ་སྐྱོར་འབད་ནི། / ཆུབ་ཐག / ཀུང་རྟེན། / ཁྲུངས། / ལྷ་འབད་མི། / ལག་རྟེན་ཕྱུག / ཕན / ཕན་འདེབས། / ཕན་འདེབས་འབད་ནི། / ཕན་ཐོག། / ཕན་ནི / ཕན་པ / ཕན་བཏགས་ནི / ཕན་ཐོགས / ཕན་ཐོགས་ནི / རབ་རྒྱས་འབད་ནི / རོགས་རམ / རོགས་རམ་འབད་ནི / རྒྱབ / གསོ་ནི / བདེག་སྐྱོར / བདེག་ནི / བདེག་གསོ་དགོས / གཟུང་རྟེན / ཆུབ་ཐག ཆུབ་རྟེན

པཀ্ষ্ষ

pakaṣava

ཚ་རོགས། / ཚ་རོགས་འབད་ནི། / ཐོག་གས་རམ། / ཐོག་གས་རམ་འབད་ནི། / ཐོག་གས་རམ་ཁྱིམ་ནི། / ཆུབ / ཆུབ་སྐྱོར། / ཆུབ་སྐྱོར་འབད་ནི། / ཆུབ་ཐག / ཀུང་རྟེན / ཁྲུངས / གཞིས་གཉིས / ལྷ་འབད་མི། / ལག་རྟེན་ཕྱུག / ཕྱིང་ཟླ / ཕན / ཕན་འདེབས / ཕན་འདེབས་འབད་ནི། / ཕན་ཐོགས / ཕན་ནི / ཕན་པ / ཕན་བཏགས་ནི / ཕན་ཐོགས / ཕན་ཐོགས་ནི / རོགས་རམ / རོགས་རམ་འབད་ནི / རྒྱབ / གསོ་ནི / བདེག་སྐྱོར / བདེག་ནི / བདེག་གསོ་དགོས / གཟུང་རྟེན ཆུབ་ཐག

ལྷ་རིགས།
noun

la rik

ཀཱ་ཤ্যাকারকম্

karaiyaākaārakama

ཐ་བ / ཐྲོང་ལྷ / ལྷ / ལྷ་རིགས / ལས་ངོན / ལས་སྒ

ལྷ་རིགས་ཕྱུ་བུ
adj

la rik ta bu

ডেই

daæḍai

ཨ་ཙི་ཉིག་གི / ཐྲོམ / ཕྱ་ས་ནི / ཆེན་པོ / ཆུང་ཀུ / དམ་ངམ / དམ་ཎགས / བདེན་པའི / ངོག་ལག་ཁ / ངག་པོ / ཐྲིག་དམ་ཎགས / ཐྲིག་ལྷ་གནས་མི / ཀྱ་ཆུབ / ངམ་ཀ / ངམ་ཀ་ཉིག་ཀ / ཀ་ཆུང་ཀ / ཀ་ཆུ་ཆུང་པའི / ཀ་ཆ་ཆུ / ལྷ་ཆུ་ཆུང་ཀ / ལ་ལག / ལ་ལག་ཁ / ལ་ལ / ལ་ཆེ / ཁ་ཁ / ཁ་ཁ་ཆ / ཁ་ཁ / ཁ་ཁ / ཁ་ཁ / ཁ / ཁ /

ཨ་བ་ཌཻ
avadai

ཕྱོགས་ལྷ / དྲན་ཚོར་ཡོད་པ / བསྒང་ལྷ / སྐབས་ལྷ / ཁ་ཕྱོགས་ལྷ / ཁར / སྐོར་ལས / ལ་སོགས་པ་བཅུན / ལྷོང་ནི / ལ / གཤིད་ལྷོང་ནི / གཤིད་མ་ཡོག་པར / གཤིད་མ་ཡོག་པར / གཤིད་ཙར་ནི / གཤིད་དགོས་ནི / གཤིད་ཚོར་ཅན་ནི / གཤིད་ཚོར་ནི / ལྷག་ལྷ་ལོགས / ཐོག་ལྷ / ཡར་ཕྱོགས་ཀྱིས / ཡར་ཕྱོགས་ལ / གནས་གཤི་ཁ་བའི་ཚོགས་ཕྲན་ཁང་འདེལ་བའི་ཚོགས་ཕྲན་ལྷ་ཁ / ཕྱོགས་ལ

ཨཏ
mata

ཕྱོགས་ལྷ / ལྷག་ས་ཏེ / བསྒང་ལྷ / སྐབས་ལྷ / ཁ་ཕྱོགས་ལྷ / ཁར / སྐོར་ལས / ལ་སོགས་པ་བཅུན / ལ / ཐོག་ལྷ / ཚུན / ཚུན་ཚོད

ཨཧཱཡནཱཏར
abhayanatara

ལ / ནང་ / ནང་འགོད / ནང་འགོད་ཀྱི / ནང་འགོད་ལ / ནང་བཞགས་ཀྱི / ནང་ལ / ནང་ན / ནང་ན་གི / ནང་ན་ལ / ནང་ནའི

ཌཻ
daī

ཐོག་ལོགས་ཁ / བསྒང་ / བསྒང་ལྷ / ཁིས / ཀུ / ཀྱིས / བཅུད་དེ / སྐབས / སྐབས་ལྷ / སྐབས་ས / ཁར / སྐོར་ལས / ཀྱིས / ལ་སོགས་པ་བཅུན / ལ / ནང་ / ནང་འགོད / ནང་འགོད་ལ / ནང་ལ / ནང་ན / ནང་ན་ལ / ངོ་ཐོག་ལ / ཉེ་འདབས / རིང་ / རིང་ལ / ཐོག་ལ / ཡིས / ཟུར་ཁ

ཨཏུལཊ
ætaulaṭa

ཐོག་ལོགས་ཁ / བསྒང་ལྷ / ཁིས / ཀུ / ཀྱིས / བཅུད་དེ / སྐབས་ལྷ / ཁར / སྐོར་ལས / ཀྱིས / ལ་སོགས་པ་བཅུན / ལ / ནང་ / ནང་འགོད / ནང་འགོད་ལ / ནང་ལ / ནང་ན / ནང་ན་ལ / ཉེ་འདབས / ཐོག་ལ / ཡིས / ཟུར་ཁ

ཨ་ཝ་ཏཊ
ivataṭa

ཐོག་ལོགས་ཁ / ཕྱི་ཁ་ལ / ཕྱི་ཁར / ད་ལྟ་ཚུན་ཚོད / ད་ཚུན / དེ་ལས / ཁིས / ཀུ / ཀྱིས / བཅུད་དེ / ཁར / ཀྱིས / ལས / ལ / ནམ་ལས / ནས / ཉེ་འདབས / ཡིས / ཟུར་ཁ

ཨ་ཧཊ
ihata

ཕྱོགས་ལྷ / བསྒང་ལྷ / སྐབས་ལྷ / ཁ་ཕྱོགས་ལྷ / ཁར / སྐོར་ལས / ལ་སོགས་པ་བཅུན / ལ / ལྷག་ལྷ་ལོགས / ཐོག་ལ / ཡར་ཕྱོགས་ཀྱིས / ཡར་ཕྱོགས་ལ / གནས་གཤི་ཁ་བའི་ཚོགས་ཕྲན་ཁང་འདེལ་ལ་ཕྱི་ཁ་ལ / ཕྱོགས་ལ

ཨ་ས་ཡེ
osasae

ཐོག་ལོགས་ཁ / ཁིས / ཀུ / ཀྱིས / བཅུད་དེ / ཁར / ཀྱིས / ལ / ཉེ་འདབས / བཅེན་ཏེ / ཡིས / ཟུར་ཁ

ཀཊ
kaṭa

བསྒང་ལྷ / སྐབས་ལྷ / ཁར / སྐོར་ལས / ལ་སོགས་པ་བཅུན / ལ / ཐོག་ལ

ཀཻ་རཱི་མ
kairaīma

ཕྱོགས་ལྷ / ལྷག་ས་ཏེ / ཁ་ལྟག་ལ / ལ / ཚུན / ཚུན་ཚོད

ནཻ་ཀཱི་ཊ
naæṅgaiṭa

ཕྱོགས་ལྷ / བསྒང་ལྷ / སྐབས་ལྷ / ཁ་ལྟག་ལ / ཁར / སྐོར་ལས / ལ་སོགས་པ་བཅུན / ལ / ལྷག་ལ་ལོགས / ཐོག་ལ / ཡར་ཕྱོགས་ཀྱིས / ཡར་ཕྱོགས་ལ / གནས་གཤི་ཁ་བའི་ཚུ་ངང་འབས ཀ་ལ་བའི་ཚོགས་ལྟང་ལ་འཇུག་ངང་འབེར་ན་ ཕྱོགས་ལ

ཡཱུ་ཏཱུ
yautau

བསྒང་ལྷ / སྐབས་ལྷ / ཁར / སྐོར་ལས / ལ་སོགས་པ་བཅུན / ལ

ཨ་ཏ་ཧཱ་ཝ
atahaæra

ཕྱོགས་ལྷ / བསྒང་ལྷ / སྐབས་ལྷ / ཁ་ལྟག་ལ / ཁར / སྐོར་ལས / ལ་སོགས་པ་བཅུན / ལ / ལྷག་ལ་ལོགས / ཐོག་ལ / ཡར་ཕྱོགས་ཀྱིས / ཡར་ཕྱོགས་ལ / གནས་གཤི་ཁ་བའི་ཚུ་ངང་འབས ཀ་ལ་བའི་ཚོགས་ལྟང་ལ་འཇུག་ངང་འབེར་ན་ ཕྱོགས་ལ

ལུག་ཏཱུ་ལུག་གི་ཕྱུ་གུ
luk tsowo luk gi chu gu
noun

ཕ་ཊ་ལཱ
baæṭaḷau

གཅེས་མིང་སྒེ་འཛིན་ཁྱུས / ལུག་ཤ / ལུག་ཤ ལེམཔ / ལུག་ཏཱུ་ལུག་གི་ཕྱུ་གུ

ལུག་ཤ
luk sha
noun

ཕ་ཊ་ལཱ
baæṭaḷau

གཅེས་མིང་སྒེ་འཛིན་ཁྱུས / ལུག་ཤ / ལུག་ཤ ལེམཔ / ལུག་ཏཱུ་ལུག་གི་ཕྱུ་གུ

ལུག་ཤ་ལེམཔ
luk sha lemap
noun

ཕ་ཊ་ལཱ
baæṭaḷau

གཅེས་མིང་སྒེ་འཛིན་ཁྱུས / ལུག་ཤ / ལུག་ཤ ལེམཔ / ལུག་ཏཱུ་ལུག་གི་ཕྱུ་གུ

ལུག་ཀོང་
luk kong
noun

ནི་ཡ་ཡ
naiyamayana

ལུག་ཀོང་ / ལུག་པར / གཉིར་རྩ / ཁྱམ་རིས

ལུག་པར
luk par
noun

ནི་ཡ་ཡ
naiyamayana

ལུག་ཀོང་ / ལུག་པར / གཉིར་རྩ / ཁྱམ་རིས

ལུག་ཞིན་གྱི
luk zhin gyi
adj

ས་མཱ་ན
saāmaānaya

མ་རྒྱ་གི / མ་རྒྱ་ཏ་ལུག་ཀྱི / ཕྱི་བཏང་ / ཕྱི་ར་བཏང་གི / ཕྱེ་ཀ་ལ / ཕྱེ་ཀ་ཏ / ལབ་ཅོག་ཀྱི / འཕྲོ་ལུག་ / ངོ་ཤེས་ཙམ་ཀྱི / ངེས་ཀྱན་ཀྱི / ངལ་ཕྱུན་ཀྱི / ལུག་ལ་ཐོ་ཡིག / ལུག་ལ་བཞིན་དུ / ལུག་ལ་བཞིན་ཀྱི / རང་བཞིན་ཀྱི / རན་ཏོག་ཏོ / གཞུང་ཆུང་གི

ཕྱུ་པཱུ་ཊཱུ
saupauraudau

མ་རྒྱ་གི / མ་རྒྱ་ཏ་ལུག་ཀྱི / ཕྱི་མཐུན་ཀྱི / ཕྱི་ར་བཏང་ / ཕྱི་ར་བཏང་གི / ཕྱོགས་གཤིས་ཀྱི / ཕྱེ་ཀ་ལ / ཕྱེ་ཀ་ཏ / ལབ་ཅོག་ཀྱི / ངོ་ཤེས་ཙམ་ཀྱི / ངེས་ཀྱན་ཀྱི / ངལ་ཕྱུན་ཀྱི / ལུག་ལ་ཐོ་ཡིག / ལུག་ལ་བཞིན་ཀྱི / ལུག་ལ་ཐོ་ཡིག / ལུག་ལ་ཐོ་ཡིག / ལུག་ལ་ཐོ་ཡིག

ལུང་གཤོང་ *noun*
lung shong

ni᳡mānaya

ལུང་པ / ལུང་གཤོང་ / ལུང་མ / ཡུལ་སྟོང་ས

ḍ́rōṁkhiyē

ལུང་གཤོང་ས / ལྷུས་གཤོང་

ལུང་པ *noun*
lung pa

lōka

ཕྱོགས་གསུམ / འཇམ་གླིང་ / རྒྱ་ལས / འཇིག་རྟེན་འཇམ་གླིང་ / ལུང་པ / མི་སེར / མངའ་ཁོངས / ལ་ཡུལ / ས / ས་ཁོངས / ས་གཞི / མཐའ་ཟུར / ཐང་ / གཡུས / འཇམ་གླིང་ / འཇིག་རྟེན / ས་ཐྲེང་

pōradēśayē

ཕྱི་ལ / ཕྱོགས / ཕྱོགས་གསུམ / རྒྱ་ཁྱོན / རྒྱ་ལས / རྒྱུ་རགས / ལྷ་ས / ལྷ་གཞི / གླིང་ / ལུང་ཕྱོགས / ལུང་པ / མི་སེར / མངའ་ཐེ / མངའ་ཁོངས / ལ་ཡུལ / ས / ས་གོ / ས་ཁོངས / ས་གནས / ས་གཞི / ས་ཞིང་ / མཐའ་ཟུར / ཐེང་ཐང / གཡུས / གཞི་ངོན / ཞིང་ / ཞིང་ཁ / ཐུམ་ཐག ཐག་ལས / ས་གོ ཆུ་ཚད / བཤུགས་ཐག ལས་ཀ / བཤུགས་ཐག ལས་ཀ / ལས་ཀ ཁ / ལ་ཁ / ལ་ཁ / ལ / ལ / ལ

ལུས་སྦྱོང་ noun
lü jong

अभ्यास
abhayaāsa

སྦྱང་བ / སྦྱོང་བརར་ / སྦྱོང་ལྷ / ཁྱད་རིག་གི་ལྷ / ལག་ལེན / ལག་ལེན་འཚལ་ནི / ལག་བསྟར་འབད་ནི / ལུས་སྦྱོང་ / ལུས་སྦྱོང་འབད་ནི / ལུས་རྩལ / ལུགས་སོལ / དམག་སྦྱོང་ / དམག་རྩལ / གཤིས་ལུགས / བསྟར་སྦྱོང / བསྟར་སྦྱོང་འབད་ནི / རྩལ་སྦྱོང་འབད་ནི

ཡོགས
yaeāgaā

སྒོམ་སྦྱོང་ / ལུས་སྦྱོང་ / རྩ་རླུང་འཁྱུལ་འགོར / ཡོ་ག

परिचय
paraicaya

སྦྱང་བ / སྦྱོང་བརར་ / སྦྱོང་ལྷ / ཁྱད་རིག་གི་ལྷ / ལག་ལེན / ལག་ལེན་འཚལ་ནི / ལག་བསྟར་འབད་ནི / ལུས་སྦྱོང་ / ལུས་སྦྱོང་འབད་ནི / ལུས་རྩལ / ལུགས་སོལ / དམག་སྦྱོང་ / དམག་རྩལ / གཤིས་ལུགས / བསྟར་སྦྱོང / བསྟར་སྦྱོང་འབད་ནི / རྩལ་སྦྱོང་འབད་ནི / གཙོ་བོ་དུ་ངཆོ་དང་ཁྱིམས་རྩོལ་པའི་ཁྱད་རིག་གི་ལྷ

वियायाम
vayaāyaāma

སྦྱང་བ / སྦྱོང་ལྷ / ལག་ལེན / ལུས་སྦྱོང / ལུས་རྩལ / དམག་སྦྱོང / དམག་རྩལ / བསྟར་སྦྱོང

ལེ་ཤ noun
lé sha

मुहुदै
mauhaudau

ཀུ་མཆོ / ཀུ་མཆོ་ཆུ་མོ / མཐའི་ཀུ་མཆོ / ཀུ་ཆེ་བ / ཀུ་མཆོ / ཀུ་མཆོའི་ནང་ཟླབས / ལེ་ཤ / མཆོ

पैरधान
paradhaāna

སྒོམ / ཕྲེ་མེག་ཏུ / དུས་ཚོད / གཡས་ཆེ་ཐོས / གཡས་ཅན / གོ་གནས་ཆུ་ཏུ / ཀུ་ཆེ་ངུགས / ཀུ་ལྷོན / ལག་ཆེ་ངུགས / ལེ་ཤ / ར་བཟེ་བཟེཾ / རིང་ཚོ / ཐལས་ལམ / ཐལས་ཅེས / མཚོ / མཚོ་ངུགས / མཚོ་ཚད / གཙོ་བོ / ཡོངས་ཐུགས / གཞུང་

साागर
saāgara

ཀུ་ཆེ་བ / ཀུ་མཆོ / ཀུ་མཆོའི་ནང་ཟླབས / ཀུ་མཆོ་ཆུ་ཆོ / ལེ་ཤ / མཐའི་ཀུ་མཆོ / མཆོ

सांच
saṁca

འབོར་ཆེན / ལེ་ཤ / མེ་འཛོམས / མེ་ལེ་ཤ་འཛོམས་ཐོང་བའི་ཏོན / མེ་ཐྲུང་ / མེ་ཁྲོམ / མེ་ཚོགས / ཕུང་ / ཕུང་པོ / བཉིགས་ཕུང

विशिष्ट
vaiśaiṣaṭa

ཐོམ / མཆོག་ཏུ་ཐྲུར་བ / མཆོག་ཏུ་ཐྲུར་བའི / གཡར་ཅན / གོ་ཡངས་དྲགས / ཁག་ཆེ་ངུགས / ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི / ཁྱད་འཕགས་ཅན / ཟླ་ན་མེད་པའི / ལེ་ཤ / ཛོ་མཚར་ཆེ་ཏོག་ཏོ / ཕུལ་ལུང་ཐྲུང་བའི / ས་གོ་ཐོམ / ཡོངས་ཐུགས / བཟང་ལམ་ལམ / གཙོ་བཞིན་ཅན

विशालतावय
vaiśaālatavaya

ཐོམ / ཐོམ་ཆུང / འབོར་ཆེན / ཆེ་ཆུང / གྲངས་ཚད / ལེ་ཤ / མང་ཤུང / ཚད / ལེ་ཤ ཐྲུར་ཕྲེ

टोनाै
ṭaeāna

ཕྲེད་ཚད་ཀྱི་མེང / ལེ་ཤ / མང་རབས / ཀླན

कद्दुवाटि
kaṅdauvaæṭai

འབོར་ཆེན / གང་ས་རི / ཆུགས་ཚད / ལེ་ཤ / རི་ཥི / རི་ཆེན / བས་མ་ཀྱིས་མི་ལྟབ་པ

कद्दुकर
kaṅdaukara

འབོར་ཆེན / གང་ས་རི / ཆུགས་ཚད / ལ་གཟར / ལ / ལེ་ཤ / ཐོ་ཏུ / རི་ཥི / རི་ཆེན / བས་མ་ཀྱིས་མི་ལྟབ་པ / ཐུར / ཐྲང་ཏོག་ རི

अढुकाँकुव
aḍaukakauva

འབོར་ཆེན / ལེ་ཤ / མེ་འཛོམས / མེ་ལེ་ཤ་འཛོམས་ཐོང་བའི་ཏོན / མེ་ཐྲུང་ / མེ་ཁྲོམ / མེ་ཚོགས / ཕུང་ / ཕུང་པོ / བཉིགས་ཕུང

कद्दु
kaṅdau

འབོར་ཆེན / གང་ས་རི / ཆུགས་ཚད / ལ་གཟར / ལ / ལེ་ཤ / ཐོ་ཏུ / རི་ཥི / རི་ཆེན / བས་མ་ཀྱིས་མི་ལྟབ་པ / ཐུར / ཐྲང་ཏོག་ རི

महा
mahaā

ཐོམ / མཆོག་ཏུ་ཐྲུར་བ / དུས་ཚོད / གཡ་ཅན / གོ་གནས་ཆུ་ཏུ / ཀུ་ཆེ་ངུགས / ཀུ་ལྷོན / ལག་ཆེ་ངུགས / ཁྱད་འཕགས་ཅན / ལེ་ཤ / ར་བཟེ་བཟེཾ / རིང་ཚོ / མཚོ / མཚོ་ངུགས / ཚད / ལ / ལ / ཡོངས་ཐུགས / ཁམས་ལམ་ལམ / གཙོ་བཞིན་ཅན

ལེ་ཤ མང་རབས adj
lé sha mang rap

मुळै
mauḷau

ཆ་མཉམ / ཆ་ཚང / ཆ་ཚང / ཆ་ཚང་གི / ཆ་ཚང་བའི / འགྲུང་འགྲུམ / འདྲན་འདྲ / ཐོ་ལས་པའི / གཱ་ར / གཱ་ར / གཱ་ར / གང་གཱམ / གང་བ / ཏ་ལམ / ཏྲི་ལ་པོ / ཏྲི་ལ་པོར / མཐུག་བསྡུ་བའི / ཁ་ཐོར་མ་ས་ཚོ / ཁ་ཐོ / ཐྲོན་མ་ཤུགས་པ / ངོ་མ་རང / ཤ་ཀ་ཆུང / མཉམ་མཉམ / མཐའ་གཅིག་ཏུ / ཐམས་ཅད / ཐམས་ཅད / མཐར་བསྡུས་བའི / ཕྱེ་ཕྱེ / ཡོངས་ཐོགས / ཡོངས་ཐོགས / ཡོངས་ཐོགས་ཐེ / ཡོངས་ལུ་ཐོགས་པའི / ལེ་ཤ མང་རབས

समस्त
samasata

ཆ་མཉམ / ཆ་ཚང / ཆ་ཚང / ཆ་ཚང་གི / ཆ་ཚང་བའི / འགྲུང་འགྲུམ / འདྲན་འདྲ / ཐོ་ལས་པའི / གཱ་ར / གཱ་ར / གཱ་ར / གང་གཱམ / གང་བ / ཏ་ལམ / ཏྲི་ལ་པོ / ཏྲི་ལ་པོར / མཐུག་བསྡུ་བའི / ཁ་ཐོར་མ་ས་ཚོ / ཁ་ཐོ / ཐྲོན་མ་ཤུགས་པ / ངོ་མ་རང / ཤ་ཀ་ཆུང / མཉམ་མཉམ / མཐའ་གཅིག་ཏུ / ཐམས་ཅད / ཐམས་ཅད / མཐར་བསྡུས་བའི / ཕྱེ་ཕྱེ / ཡོངས་ཐོགས / ཡོངས་ཐོགས / ཡོངས་ཐོགས་ཐེ / ཡོངས་ལུ་ཐོགས་པའི / ལེ་ཤ མང་རབས

समापूरण
samapaūraṇa

ཆ་མཉམ / ཆ་ཚང / ཆ་ཚང / ཆ་ཚང་གི / ཆ་ཚང་བའི / འགྲུང་འགྲུམ / འདྲན་འདྲ / ཐོ་ལས་པའི / གཱ་ར / གཱ་ར / གཱ་ར / གང་གཱམ / གང་བ / ཏ་ལམ / ཏྲི་ལ་པོ / ཏྲི་ལ་པོར / མཐུག་བསྡུ་བའི / ཁ་ཐོར་མ་ས་ཚོ / ཁ་ཐོ / ཐྲོན་མ་ཤུགས་པ / ངོ་མ་རང / ཤ་ཀ་ཆུང / མཉམ་མཉམ / མཐའ་གཅིག་ཏུ / ཐམས་ཅད / ཐམས་ཅད / མཐར་བསྡུས་བའི / ཕྱེ་ཕྱེ / ཡོངས་ཐོགས / ཡོངས་ཐོགས / ཡོངས་ཐོགས་ཐེ / ཡོངས་ལུ་ཐོགས་པའི / ལེ་ཤ མང་རབས

ལེ་ཤ ཐྲུར་ཙི noun
lé sha jar tsi

विशालतावय
vaiśaālatavaya

ཐོམ / ཐོམ་ཆུང / འབོར་ཆེན / ཆེ་ཆུང / གྲངས་ཚད / ལེ་ཤ / མང་ཤུང / ཚད / ལེ་ཤ ཐྲུར་ཕྲེ

ལེ་ཤ་གིས་རང adv
lé sha gi rang

इतानै
itaā

ཐོམ / གཅིག་རང / འདི་ཁོ་ན་རང / འདི་རང / དབུ་ཚོས / ཏུས་ཚོ / གོ་གནས་ཆུ་ཏུ / ཏ་ལང་གིས / ཁྱད་ཚོགས་གི་འཕྲན་བསྡུར་ཐོན་པའི་ཚོགས་ཐོགས / ལེ་ཤ་གིས་རང / གནས་མེད་ས་མེད / མངམ་རང / ཕལ་ཆེར / ར་བཟེ་བཟེཾ / ཤབ་ཏུ / ཤིན་ཏུ / ཤིན་ཏུ་ནས / ཆུ་ཏུ / མཐོ / མཐོ་དགོས / མཐོ་ཚད / ངལ་ཐོ / ཤ་ཐོ

बैाहाै
baeāhaeā

ལེ་ཤ་གིས་རང / མངམ་རང / ཕལ་ཆེར

ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་དོན adj
lé sha yö pé dön

गरैसै
garaīsa

འབོར་ཆེ་བ / དཔལ་སྐད / གར་དགས / ཆུགས་པ་ལ / ཆུགས་ཏོ་རེལ་རི / ཏུམ / ཏུམ་ཚོལ་ཆེ / ཐུ་པགས་པ / ཐོངས་བཞིག་པའི་ཐུགས / ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་དོན / དམིགས་བསལ་མཐུན་བཅེས / ཡོན་ཆེ་བ / རིག་པ་ངན་པ / གཏོས་ཆེ་བ / ཐ་ཏགས / ཆོ་ལུ་ཚོག་ཚོ / ཇི་ལྟར / ལྷག་པགས་པ / མཐུག་ཚང / གཞན་ངང་མ་འདུ་བའི་འཚམ་ཏོག་ཏོ

घना
ghana

འབོར་ཆེ་བ / དཔལ་སྐད / ངོད་རེལ་རི / ངོག་ཚོག་རེལ་རི / ཐྲོང་ཐྲོང / གར་དགས / ཏྲིལ་ཏུམ / ཐུ་ལ་ཏགས / ལ་ལངས་ས་བའི / ལ་ལཱན་ནི / ཐོངས་ཐེ་ཞིག / ལ་ལ་ཆུ་ཀ / ལ་ལ་ཡོད་པའི་ངོ / ལ་ལ / ལ / ལ /

ལེགས་བཅོས་འབད་ནི། verb

lek chö bé ni

ni̇vɔ́rdi̇

naiværadai

འབའ་ཞིག / བར་ཚད་མེད་པའི / ཅིག་རང་ / བཅོ་ཁ / བཅོ་ལྡན་ཀུན་ནི / ཏ་ཡོ་རང་ / ཏཱ་ཁ་ཏ་ཡ་ཀུན་ནི / དཀའ་ལས་ཀུན་ནི / དཀའ་བཅོས / དཀའ་བཅོས་འབད་ནི / བདེ་ཏོག་ཏུ / བདེན / བདེན་པ / འདི་རང་ / ཏཱ་ནི / ཏང་པོ / ཏང་པོ / ཏང་པོར་ / འཛིལ་མེད / ཐུན་ཚད་མེད་པའི / ཐུར་བཅོས / ཉིང་གང་ཁ / འཚམ་ཏོང་ཏུ / དཀའ་ངལ་བསལ་ནི / ཐོན་ནི / ཐོན་བསལ་ནི / ལངས / ལེགས་བཅོས་འབད་ནི / མ་འཛིལ་བ / དམིགས་བསལ་ཏུས་ཚོད / ངེས་བདེན / ངེས་གཏན / ངོ་མཚ / ནོར་བཅོས / ནོ

hæḍa

བཅོ་ལྡན་ཀུན་ནི / ཏཱ་ནི / ཆུ་སྒྲིང་གཏང་ནི / དཀའ་ངལ་བསལ་ནི / ལེགས་བཅོས་འབད་ནི / གང་བ་ནི / གསོ་བཅོས་འབད་ནི / ཡར་ཏཱ་ལཱུ་ནི / ཡར་ཏཱ་བཟོ་ནི / ཡར་འཕར་གཏང་ནི / ཡར་ཕེང་ཀུན་ནི

ལེགས་བཤད་པ noun

lek shé pa

ḍéśana

བཀའ་སློབ / བསྟན་བྱ / ཚོད་ཚན / ཞལ་བཀོད / ལེགས་ལྡན / ལེགས་བཤད་པ / གསུང་བཤད

ལེགས་ཤོམ noun

lek shom

ɑ̈laṁkaāraya

མཛེས་ཆ / མཛེས་རྒྱན / མཛེས་པ / འཛའ་རིས་མོ / ཁྱད་ཚོས / ལེགས་ཆ / ལེགས་ཤོམ / གསར་རིས་མོ

bɑ̈hula

ཕྱུགས་ / འབྱོར་ལྡན / ལེགས་ཤོམ / ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི / གོང་ནས་ / ཡང་ན་ སྟོང་བ་འཕེལ་བའི

rɔ́pɑlɑāvɑnɑya

མཛེས་ཆ / མཛེས་རྒྱན / མཛེས་པ / འཛའ་རིས་མོ / ཁྱད་ཚོས / ལེགས་ཆ / ལེགས་ཤོམ / གསར་རིས་མོ

śɑkɑ́tɑimɑtɑ́

འབོར་ཚན / ཕྱུགས་ / གང་ས / གང་ས་མང་ / སྒྲིང་སྒྲིང་ / སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི / ཕུག་ཕེགས་པའི / འཕྱང་ཕྱིང་པའི / ལྷག་ལྡོག་ / ལྷག་ཚ་ཏཱ་ངོ / ལེགས་ཤོམ / གཅོ་ཁ / ནམ་ཁ / ལེགས་ཤོམ / ཁ་ཏཱ་ལ / ཁ / ནམ་ཁ / ལྷ་ཁ / ལྷ་ལྡན / ལྷ་ལ / ལྷ་ལ་ཏཱ / ཆ་ཤས་ཀ / ལ་ཤ / ལ་ཤ་ཏཱ / ལ་ཤ / ལ་ཤ / ལ / ལ / ལ

ལེགས་སྒྱུར། *noun*

lek gyur

ᱯᱟᱨᱚᱛᱤᱞᱚᱢᱥᱟᱠᱟᱨᱚᱱᱚ

parataisaṁsakaraṇa

བསྒྱུར་བཟོ / ལེགས་བཅོས / ལེགས་སྒྱུར / གཞི་སྒྱུར

ལེགས་སྦྱོང་ཀྱི། *adj*

lek chö kyi

ᱫᱷᱚᱨᱚᱢᱤᱡᱚᱛᱷᱚ

dharamaiṣaṭha

སྦྱོང་བཟང་གི / དཀོ་བའི / ལེགས་སྦྱོང་ཀྱི / མངོན་པའི་ངང་རྒྱལ

ལེགས་སྦྱོས་ཅན། *adj*

lek trö chen

ᱨᱚᱵᱤᱱᱟ

navaīna

གསོ་ཤེས་ཅན / གསོ་བ་ཅན / ལེགས་སྦྱོས་ཅན / ལྟ་འཛིངས་པའི / ཉམས་ཚོང་ཅན

ལེགས་སྒྱུར *noun*

lek jar

ᱠᱚᱛᱟᱣᱚ

kataāva

འདས་པའི་བོད་རྒྱུས / ཆུལ་རབས / ཐུང་རབས / ཁ / ཁ་རྒྱུ / ཁ་འཛིན་ཅི / རྒྱབ་ཐང / ལེགས་སྒྱུར / ཐོན / བོད་རྒྱུས / ཐོན་རྒྱབ་ཅི / ཁྱད་ཆོས / གཞན་ལ་བཤད / བཤད་ཐོ / བཤད་ཐོ་གཏང་ཅི / ཁྱང་ / གསུང་ཡིག / གསུང་ཡིག་གཅང་ཅི / གསུང་བཤད

ᱠᱚᱴᱷᱟᱣᱚ

kathaāva

རྒྱབ་ཐང / ལེགས་སྒྱུར / བོད་རྒྱུས / གཞན་ལ་བཤད / ཁྱང་

ᱰᱤᱣᱚ

daiva

ཁ / ཁ་རྒྱུ / རྒྱབ་ཐང / ལེགས་སྒྱུར / གསལ་བཤད

ᱰᱮᱥᱟᱱᱚᱞᱚ

daeśanaya

བཀའ་སློབ / བཤད་བྱ / ཚོར་ཤེས / ཞལ་བཀོད / ལེགས་སྒྱུར / ལེགས་བཤད་པ / གསུང་བཤད

ᱭᱟᱥᱟ

bhaāṣaā

ཁ / ཁ་རྒྱུ / རྒྱབ་ཐང / ལེགས་སྒྱུར / གསལ་བཤད

ᱭᱟᱥᱟᱢᱚᱞᱚ

bhaāṣaāmaya

ཁ / ཁ་རྒྱུ / རྒྱབ་ཐང / ལེགས་སྒྱུར / གསལ་བཤད

ᱭᱟᱥᱟᱣᱚ

bhaāṣaāva

ཁ / ཁ་རྒྱུ / རྒྱབ་ཐང / ལེགས་སྒྱུར / གསལ་བཤད

ᱥᱟᱠᱚᱪᱤᱪᱷᱟᱣᱚ

saākacachaāva

ཁ་རྒྱབ / ཁ་རྒྱབ་ཀྱི / ཁ་འཛིན་ཅི / རྒྱབ་ཀྱི / རྒྱབ་ཐང / རྒྱབ་ཆུགས་ཀྱི / ལེགས་སྒྱུར / ལེགས་སྒྱུར་གཏང་ཅི / རྒྱ / ཡོ་རྒྱུས / རྒྱ་རྒྱབ་ཀྱི / གསལ་བཤད / གསལ་བཤད་འབད་ཅི / བཤད་ཀྱི / བཤད་ཐོ / བཤད་ཐོ་གཏང་ཅི / གསུང་ཡིག / གསུང་ཡིག་གཅང་ཅི / གསུང་བཤད / རྒྱ་ཚོག་གཏམ་རྒྱང་

ལེགས་སྒྱུར་གཏང་ནི། *verb*

lek jar tang ni

ᱥᱟᱠᱚᱪᱤᱪᱷᱟᱣᱚ

saākacachaāva

ཁ་རྒྱབ / ཁ་རྒྱབ་ཀྱི / ཁ་འཛིན་ཅི / རྒྱབ་ཀྱི / རྒྱབ་ཐང / རྒྱབ་ཆུགས་ཀྱི / ལེགས་སྒྱུར / ལེགས་སྒྱུར་གཏང་ཅི / ཐྲོ / ཡོ་རྒྱུས / ཐྲོ་རྒྱབ་ཀྱི / གསལ་བཤད / གསལ་བཤད་འབད་ཅི / བཤད་ཀྱི / བཤད་ཐོ / བཤད་ཐོ་གཏང་ཅི / གསུང་ཡིག / གསུང་ཡིག་གཅང་ཅི / གསུང་བཤད / ཐྲོ་ཚོག་གཏམ་རྒྱང་

ལེན་མི། *verb*

len ni

ᱯᱤᱡᱤᱜᱚᱱᱟᱱᱟ

paiḷaiganana

འཇུལ་ནི / ཁ་བཟེད་ནི / ཁས་ལེན་འབད་ནི / ལེན་ནི / བཏུགས་ནི

ᱥᱚᱞᱚᱭᱚᱱᱟᱱᱟ

saeāyanana

འདྲི་ནི / ལེན་ནི / ཐོང་བཞུན་ནི / རིང་འཚོལ / བཞུན་ནི / འཚོལ་ནི / འཚོལ་ཞིབ / འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི / འཚོལ་བ / ཡུན་འཚོལ / ཞིབ་འཇུག་འབད་ནི / ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི

ᱯᱤᱡᱤᱜᱟᱦᱤᱢᱚᱛᱚ

paiḷaigaænaīmaṭa

ཁ་བཟེད་ནི / ཁས་ལེན་ནི / ལེན་ནི / ངོས་ལེན་འབད་ནི / ཕེབས་བསུ་ཞུ་ནི / བསུ་བ་འབད་ནི / འཚོལ་ནི / བཞེས་ནི

ᱜᱚᱛᱚᱛᱟᱭᱚ

gatatae

ལེན་ནི / ཕེབས་བསུ་ཞུ་ནི / བསུ་བ་འབད་ནི / འཚོལ་ནི

ལེབ་དཀའ་ཏ། *adj*

lep tak ta

ᱯᱚᱛᱟᱞᱤ

paætalai

ཆ་ཀླང / ངོ་མཁྱམ / འཇུ་མཁྱམ / འཇུན་འཇ / ཀུ་ཐང / ཁོང་མཁྱམ་པའི / འཁོང་ལྷོམས / འཁོར་བོ་ལྟ་ཤ / ལེབ་ལེབ / ལེབ་དཀའ་ཏ / ཐྲུང་མེད་པ / ལྷོམས་ཏང་ཏ / ལྷོམས་ཏོག་ཏོ / ཁ་ཐང / ཐང / ཐང / ཐང་ཀར / ལྷོང་ཁང་ཏ / ལྷོ་མེད་པ / ཁ་བལ / ཞི་འཁམ་ཀྱི

ལེབ་ལེབ *adj*

lep lep

ᱯᱚᱛᱟᱞᱤ

paætalai

ཆ་ཀླང / ངོ་མཁྱམ / འཇུ་མཁྱམ / འཇུན་འཇ / ཀུ་ཐང / ཁོང་མཁྱམ་པའི / འཁོང་ལྷོམས / འཁོར་བོ་ལྟ་ཤ / ལེབ་ལེབ / ལེབ་དཀའ་ཏ / ཐྲུང་མེད་པ / ལྷོམས་ཏང་ཏ / ལྷོམས་ཏོག་ཏོ / ཁ་ཐང / ཐང / ཐང / ཐང་ཀར / ལྷོང་ཁང་ཏ / ལྷོ་མེད་པ / ཁ་བལ / ཞི་འཁམ་ཀྱི

ལེའུ *noun*

leu

ᱯᱚᱨᱤᱪᱷᱮᱫᱚᱭᱚ

paraicachaedaya

དཔལ་སྐལས / ལེའུ

ལེའུ་ཚན། *noun*

leu tsen

ᱮᱠᱟᱠᱟᱭᱚ

ēkakaya

བཅམ་ཚན / གཞིག་ཐོ་ཡིག / གཞིག་ཐྲི་ལམ / ཐེ་ཡིན / བཀོ་ཚན / ཁང་ཚན / ཆུང་ཤ / ལེའུ་ཚན / ཕུང་རོགས་གཞིག / ཚད་གཞི

ལོ། *noun*

lo

ᱠᱟᱞᱚᱭᱚ

kaālaya

བྱང་མཚར་ཀྱི་ཟླ་ཟླག / ཆུ་ཚོད / དུས་སྐབས / དུས་བསྐལ / དུས་རབས / དུས་ཚད / དུས་ཚོད / དུས་ཡུན / བསྐང / སྐབས / བསྐལ་པ / སྐྱེས་ལོ / ལོ / ལོ་ཚད / གནམ་གཤིས / རིང / བྱང་མཚར་ཀྱི་ཟླ་ཟླག ཕྱིང་ལོག་གི་ཡིག་ཚན ཐྲོག་ཚོགས་ཆོག / བྱང་མཚར་ཀྱི་ཟླ་ཟླག ཕྱིང་ལོག་གི་ཡིག་ཚན ཐྲོག་ཚོགས་ཆོག ཐུན་ཚད

ལོ་གཅིག ཟླ་མཁོ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཡུན། *noun*

lo chik dawa chu nyi kyi yün

ᱵᱟᱨᱷᱤᱠᱚᱵ

vaāraṣaikava

ལོ / ལོ་འཁོར / ལོ་ནི / ལོ་རིམ / ཟློ་བ་རིམ / ནི་ཚོད / ལོ་གཅིག ཟླ་མཁོ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཡུན

ᱵᱚᱥᱚᱨᱟ

vasara

ལོ / ལོ་འཁོར / ལོ་ནི / ལོ་རིམ / ཟློ་བ་རིམ / ནི་ཚོད / ལོ་གཅིག ཟླ་མཁོ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཡུན

ལོ་ངོ་བཅུ་འཁོར *noun*

lo ngo chu khor

ᱫᱥᱚᱠᱚᱭᱚ

daśakaya

ལོ་ངོ་བརྒྱ་འཁོར *noun*

lo ngo gya khor

ᱥᱤᱭᱚᱵᱚᱥᱮ

saiyavasae

དུས་རབས / ལོ་བརྒྱའི་དུས་ཡུན / ལོ་ངོ་བརྒྱ་འཁོར / གཡུག་རིལ་ནང་རྒྱུག་ཕེར་གཅིག་བརྒྱའི་སྐྱགས

ལོ་ཐོག་གི་ཉིང་མཐུ་བཤོས། *noun*

lo tok gi hing gu shospa

ᱠᱟᱱᱟ

kana

ཟླ་འཛིན / ཕྱེ་མ / ལོ་ཐོག་གི་ཉིང་མཐུ་བཤོས / ནམ་ཚོག ཐ་བ

ᱠᱟᱱᱚ

kaṇa

ཟླ་འཛིན / ཕྱེ་མ / ལོ་ཐོག་གི་ཉིང་མཐུ་བཤོས / ནམ་ཚོག ཐ་བ

ᱵᱤᱦᱟᱜᱚ

vaibhaāga

ཟླ་འཛིན / འཇེལ་ཚོགས / འཇེལ་ཡུལ / མངལ་ཁ / མངལ་ཕཡང / ཕྱེ་མ / ཉན་ཆེ / ཚྭངས་ཆུ་མེ / གཞིགས་མེ / གཞིགས་ཁ / ལོ་ཐོག་གི་ཉིང་མཐུ་བཤོས / ནམ་ཚོག ཐ་བ

ལོ་ཐོག་བཏབ་ནི། *verb*

lo tok tap ni

ᱵᱚᱜᱟᱟ

vagaā

འཇུགས་ཟློང / ལམ་ལུགས་ཡར་ཐོན་གནས་ཆང / ལམ་ལོར / ལོ་ཐོག་བཏབ་ནི / རིགས་གཟུང / གསོ་ཟློང / ཐོ་ཐུང / ལམ་ཐོན་ཕལ་ཆེ / མཐུན་ལམ་བཟུམ / ཡ་རབས་ཟློང་བཟང་གནས་ཆང / ཡར་ཐོན་གནས་ཆང / ཞིང་ལྷ་འབད་ནི / བཟོ་ནི

ལོ་ཐོག་བསྡུ་ནི *verb*
lo tok du ni

අසව්වනු

asavanau

ལོ་ཐོག་བསྡུ་ནི / ལོ་ཐོག་བསྡུ་བ / ཐོག་བསྡུ་ནི / ཐོག་བསྡུ་བ

අසව්වැන්න

asavaænana

ལོ་ཐོག་བསྡུ་ནི / ལོ་ཐོག་བསྡུ་བ / ཐོག་བསྡུ་ནི / ཐོག་བསྡུ་བ

ལོ་ཐོག་བསྡུ་བ *noun*
lo tok duwa

අසව්වනු

asavanau

ལོ་ཐོག་བསྡུ་ནི / ལོ་ཐོག་བསྡུ་བ / ཐོག་བསྡུ་ནི / ཐོག་བསྡུ་བ

අසව්වැන්න

asavaænana

ལོ་ཐོག་བསྡུ་ནི / ལོ་ཐོག་བསྡུ་བ / ཐོག་བསྡུ་ནི / ཐོག་བསྡུ་བ

ལོ་ན *noun*
lo na

වාරෂිකව

vaāraṣaikava

ཧོ / ལོ་འཁོར / ལོ་ན / ལོ་རིམ / སྨོན་རིམ / ནཱ་ཚོད / ལོ་གཅིག ཟླཿབཞུ་གཤིས་ཀྱི་ཡུན

වසර

vasara

ཧོ / ལོ་འཁོར / ལོ་ན / ལོ་རིམ / སྨོན་རིམ / ནཱ་ཚོད / ལོ་གཅིག ཟླཿབཞུ་གཤིས་ཀྱི་ཡུན

ལོ་ན་ཆུང་ཀུའི *adj*
lo na chung kü

තරුණ

tarauṇa

དར་མ / ལང་ཚོ་དར་བའི / ལང་ཚོ་གི་སྐྱེས་ཚད / ལོ་ན་ཆུང་ཀུའི / ན་ཆུང་ / ན་གཞོན / ན་གཞོན / ན་གཞོན་ཅན / ན་གཞོན་ཀྱི / ན་གཞོན་ཀྱི་ལྷུང་ཚོས / གཞོན་སྐྱེས / གཞོན་སྐྱེས / གཞོན་པའི་བསྟན་ / གཞོན་ནམ

ལོ་ན་སྨིན་པ *noun*
lo na min pa

වැඩිහිටි

vaæḍaihaiṭai

དར་མ / ལོ་ན་སྨིན་པ / ན་ལོན / ན་སྨིན

ལོ་བརྒྱའི་དུས་ཡུན *noun*
lo gyé dü yün

සියවසේ

saiyavasae

དུས་རབས / ལོ་བརྒྱའི་དུས་ཡུན / ལོ་ངོ་བརྒྱ་འཁོར / གཡུག་རིལ་ནང་རྒྱུ་ཕྱོང་གཅིག་བརྒྱའི་སྐུགས

ལོ་ཚད *noun*
lo tsé

වේලාව

vaelaāva

ཕྱད་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཕྲག / ཚུ་ཚོད / དུས་སྐབས / དུས་བསྐལ / དུས་རབས / དུས་ཚད / དུས་ཚོད / དུས་ཡུན / བསྐང་ / སྐབས / བསྐལ་པ / སྐྱེས་པོ / ཧོ / ལོ་ཚད / གནམ་གཤིས / ཤེང / ཕྱད་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཕྲག ཕྱིང་ལེབ་གི་ཡིག་ཚན ཕྲོག་ཚོ / ཕྱད་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཕྲག ཕྱིང་ལེབ་གི་ཡིག་ཚན ཕྲོག་ཚད

අවසථාවේ

avasathaāvae

ཕྱད་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཕྲག / ཚུ་ཚོད / དུས་སྐབས / དུས་བསྐལ / དུས་རབས / དུས་ཚད / དུས་ཚོད / དུས་ཡུན / བསྐལ་པ / སྐྱེས་པོ / ཧོ / ལོ་ཚད / གནམ་གཤིས / ཕྱད་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཕྲག ཕྱིང་ལེབ་གི་ཡིག་ཚན ཕྲོག་ཚོ / ཕྱད་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཕྲག ཕྱིང་ལེབ་གི་ཡིག་ཚན ཕྲོག་ཚད

වයස

vayasa

དུས་རབས / དུས་ཚད / སྐྱེས་པོ / ཧོ / ལོ་ཚད

වයස්ගත

vayasagata

ཕྱད་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཕྲག / ཚུ་ཚོད / དུས་སྐབས / དུས་བསྐལ / དུས་རབས / དུས་ཚད / དུས་ཚོད / དུས་ཡུན / བསྐལ་པ / སྐྱེས་པོ / ཧོ / ལོ་ཚད / གནམ་གཤིས / ཕྱད་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཕྲག ཕྱིང་ལེབ་གི་ཡིག་ཚན ཕྲོག་ཚོ / ཕྱད་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཕྲག ཕྱིང་ལེབ་གི་ཡིག་ཚན ཕྲོག་ཚད

යුගය

yaugaya

ཕྱད་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཕྲག / ཚུ་ཚོད / དུས་སྐབས / དུས་བསྐལ / དུས་རབས / དུས་ཚད / དུས་ཚོད / དུས་ཡུན / བསྐལ་པ / སྐྱེས་པོ / ཧོ / ལོ་ཚད / གནམ་གཤིས / ཕྱད་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཕྲག ཕྱིང་ལེབ་གི་ཡིག་ཚན ཕྲོག་ཚོ / ཕྱད་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཕྲག ཕྱིང་ལེབ་གི་ཡིག་ཚན ཕྲོག་ཚད

කාලය

kaālaya

ཕྱད་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཕྲག / ཚུ་ཚོད / དུས་སྐབས / དུས་བསྐལ / དུས་རབས / དུས་ཚད / དུས་ཚོད / དུས་ཡུན / བསྐལ་ / སྐྱེས་པོ / ཧོ / ལོ་ཚད / གནམ་གཤིས / ཤེང / ཕྱད་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཕྲག ཕྱིང་ལེབ་གི་ཡིག་ཚན ཕྲོག་ཚོ / ཕྱད་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཕྲག ཕྱིང་ལེབ་གི་ཡིག་ཚན ཕྲོག་ཚད

කාලගුණ

kaālagauṇa

ཕྱད་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཕྲག / ཚུ་ཚོད / དུས་སྐབས / དུས་བསྐལ / དུས་རབས / དུས་ཚད / དུས་ཚོད / དུས་ཡུན / བསྐལ་པ / སྐྱེས་པོ / ཧོ / ལོ་ཚད / ཕྱད་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཕྲག ཕྱིང་ལེབ་གི་ཡིག་ཚན ཕྲོག་ཚོ / ཕྱད་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཕྲག ཕྱིང་ལེབ་གི་ཡིག་ཚན ཕྲོག་ཚད / གནམ་གཤིས

ལོ་འཁོར *noun*
lo khor

වසර

vasara

ཧོ / ལོ་འཁོར / ལོ་ན / ལོ་རིམ / སྨོན་རིམ / ནཱ་ཚོད / ལོ་གཅིག ཟླཿབཞུ་གཤིས་ཀྱི་ཡུན

වාර්ෂිකව

vaāraṣaikava

ཧོ / ལོ་འཁོར / ལོ་ན / ལོ་རིམ / སྨོན་རིམ / ནཱ་ཚོད / ལོ་གཅིག ཟླཿབཞུ་གཤིས་ཀྱི་ཡུན

ལོ་འཁོར་དུས་སྟོན *noun*
lo khor dü tön

සංවත්සරය

saṁvatasaraya

དུས་ཏན / ལོ་འཁོར་དུས་སྟོན / ལོ་སྟོན

ལོ་འདབ *noun*
londap

පත්රය

pataraya

ཚུ་ཟློས / འདབ་མ / ཁེས / ལོ་འདབ / མེ་ལྕགས / ཐུབ་ལེབ / ཕོ་ཁ་འདབ

ལོ་རིམ *noun*
lo rim

වසර

vasara

ཧོ / ལོ་འཁོར / ལོ་ན / ལོ་རིམ / སྨོན་རིམ / ནཱ་ཚོད / ལོ་གཅིག ཟླཿབཞུ་གཤིས་ཀྱི་ཡུན

වාර්ෂිකව

vaāraṣaikava

ཧོ / ལོ་འཁོར / ལོ་ན / ལོ་རིམ / སྨོན་རིམ / ནཱ་ཚོད / ལོ་གཅིག ཟླཿབཞུ་གཤིས་ཀྱི་ཡུན

ལོ་རྒྱས *noun*
lo gyü

මිථ්යාව

maithayaāva

བཅོས་མའི་སྒྲུང་ / བཅོས་མའི་གཏམ / ཐྲུང་གཏམ / ལོ་རྒྱས / གཏམ་རྒྱུ / དཔེར་ན་མིའི་ཐུང་ལུང་དང་ འཇིག་རྟེན་ཆགས་ཚུལ་ཀྱི་ལོ་རྒྱས་ཆུ་བྱ

හොඳයි

haeāňdaya

ལོ་རྒྱས / གནས་ཚུལ / ཕྱང་

පුවත්

pauvata

རྒྱང་བསྒྲགས / ལོ་རྒྱས / གནས་ཚུལ / གསར་འགྱུར / གསར་ཤོག་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཚུལ་ར་བའི་གནད་དོན / གསར་ཤོག

සාකච්ඡාව

saākacachaāva

ཁ་སྐད / ཁ་བརྡས་ནི / ཁ་འཚོན་ནི / སྐད་ནི / སྐད་ཐང་ / ལེགས་ལྡན / ལེགས་ལྡན་གཏང་ནི / ཐོ / ལོ་རྒྱས / ཐོ་སྐད་ནི / གསལ་ལབ / གསལ་བཤད་འབད་ནི / བཤད་ནི / བཤད་ཐེ / བཤད་ཐོ་གཏང་ནི / གསྲང་གོས / གསྲང་ཡིག་གཏང་ནི / གསྲང་བསྐུལ / ཐོ་ཚོགས ཁ་ཤས་ཀྱི་ལས

ප්රබුද්ධ

parabaudadha

བཅོས་མའི་སྒྲུང་ / བཅོས་མའི་གཏམ / ཐྲུང་གཏམ / ལོ་རྒྱས / གཏམ་རྒྱུ / དཔེར་ན་མིའི་ཐུང་ལུང་དང་ འཇིག་རྟེན་ཆགས་ཚུལ་ཀྱི་ལོ་རྒྱས་ཆུ་བྱ

කථාව

kathaāva

སྐད་ཐང་ / ལེགས་ལྡན / ལོ་རྒྱས / གནས་ཚུལ / གསལ་བཤད / ཐུང་

කතාවකි

kataāvakai

ལོ་རྒྱས / གནས་ཚུལ / ཐུང་

කතාව

kataāva

འདས་པའི་ལོ་རྒྱས / ཆུལ་རབས / ཐྲུང་རབས / ཁ / ཁ་སྐད / ཁ་འཚོན་ནི / སྐད་ཐང་ / ལེགས་ལྡན / ཐོ / ལོ་རྒྱས / ཐོ་སྐད་ནི / ལས་ཀ / གསལ་ལབ / བཤད / བཤད་ཐེ / ཐུང / ཁ / ཁ་ཤས / ལ / ཁ / ཁ / ཁ / ལ / ཁ / ཁ / ཁ

ལོག་པ། adj
lok pa

ᠸᠸᠷᠳᠸ

vaæradai

ᠬᠢᠭᠤᠷᠤᠨ / ᠠᠯᠪᠠᠯᠠᠬᠤᠪᠠ / ᠵᠤᠪᠠᠮ / ᠵᠤᠪᠠᠮ / ᠵᠤᠪᠠᠮᠬᠢ / ᠵᠤᠨᠠᠨ / ᠬᠤᠯᠤᠨᠳᠠᠭ / ᠯᠣᠭᠣᠨ / ᠬᠣᠯᠣᠨᠳᠠᠭ / ᠣᠨᠳᠠᠨᠠ / ᠣᠨᠳᠠᠨᠠᠴᠢᠨ / ᠬᠤᠭᠤᠷᠠᠬᠤᠨᠳᠠᠭ / ᠬᠤᠭᠤᠷᠠᠬᠤᠨᠳᠠᠭ

ལོག་པའི། adj
lok pé

ᠰᠢᠭᠤᠨ

ṛṇa

ᠳᠣᠭᠣᠯᠬᠤᠪᠠ / ᠳᠣᠭᠣᠯᠬᠤᠭᠠᠬᠢ / ᠯᠠᠮᠠᠨᠪᠠᠨᠳᠢ / ᠯᠣᠭᠣᠯᠠᠪᠠ / ᠣᠨᠳᠠᠯᠠᠪᠠ / ᠣᠨᠳᠠᠯᠠᠬᠤᠪᠠ

ᠠᠨᠠᠷᠠᠲᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠢ

anarathakaāraī

ᠳᠣᠭᠣᠯᠬᠤᠪᠠ / ᠳᠣᠭᠣᠯᠬᠤᠭᠠᠬᠢ / ᠯᠠᠮᠠᠨᠪᠠᠨᠳᠢ / ᠯᠣᠭᠣᠯᠠᠪᠠ / ᠣᠨᠳᠠᠯᠠᠪᠠ / ᠣᠨᠳᠠᠯᠠᠬᠤᠪᠠ

ལོག་པའི་ཀ། noun
ᠯᠣᠭᠠᠪᠠᠬᠤ

ᠣᠨᠳᠠᠯᠠᠪᠠᠬᠤ

ᠯᠣᠭᠤᠨᠳᠠᠯᠠᠪᠠᠬᠤ

ᠯᠠᠮᠠᠨᠪᠠᠨᠳᠢ

ᠬᠣᠯᠣᠨᠳᠠᠯᠠᠪᠠᠬᠤᠪᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠬᠢ

lok pé drö tön tok lé rin gong tep trö chuk mi

ᠮᠣᠷᠣᠭᠠ

maeāraā

ᠠᠮᠤᠭᠠᠯᠵᠤᠭᠤᠯᠠᠬᠢ / ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠬᠢᠳᠦᠨᠳᠦᠭᠡᠭᠡᠨᠳᠦᠭᠡᠭᠡᠨᠳᠦᠭᠡᠭᠡ

རྐོ་མར་གཏང་ནི། verb
kö mar tang ni

ගිල්වීම

gailavaīma

བདེན་འཛིན་རེ་ནི། / འགྲོབ་ནི། / ཕེབ་བཞག་ནི། / དགག་པ་མི་རྒྱབ་ནི། / ཁྱབ་ནི། / རྐོ་མར་གཏང་ནི། / རྐོ་མ་ཕྱིས་ནི། / རྐོ་མ་ཐོག་ནི། / ངོས་ལེན་འབད་ནི། / དཏྱལ་ཕྱོགས་ནི། / གཏམ་དང་ཚོར་བ་ཆུ་ཏུ། / ཡིད་ཆེས་ནི།

වැහිලිහිණියා

vaæhailaihaiṇaiyaā

བདེན་འཛིན་རེ་ནི། / འགྲོབ་ནི། / ཕེབ་བཞག་ནི། / དགག་པ་མི་རྒྱབ་ནི། / ཁྱབ་ནི། / རྐོ་མར་གཏང་ནི། / རྐོ་མ་ཕྱིས་ནི། / རྐོ་མ་ཐོག་ནི། / ངོས་ལེན་འབད་ནི། / དཏྱལ་ཕྱོགས་ནི། / གཏམ་དང་ཚོར་བ་ཆུ་ཏུ། / ཡིད་ཆེས་ནི།

རྐོ་མ་ཐོག་ནི། verb
kodam tok ni

ගිල්වීම

gailavaīma

བདེན་འཛིན་རེ་ནི། / འགྲོབ་ནི། / ཕེབ་བཞག་ནི། / དགག་པ་མི་རྒྱབ་ནི། / ཁྱབ་ནི། / རྐོ་མར་གཏང་ནི། / རྐོ་མ་ཕྱིས་ནི། / རྐོ་མ་ཐོག་ནི། / ངོས་ལེན་འབད་ནི། / དཏྱལ་ཕྱོགས་ནི། / གཏམ་དང་ཚོར་བ་ཆུ་ཏུ། / ཡིད་ཆེས་ནི།

වැහිලිහිණියා

vaæhailaihaiṇaiyaā

བདེན་འཛིན་རེ་ནི། / འགྲོབ་ནི། / ཕེབ་བཞག་ནི། / དགག་པ་མི་རྒྱབ་ནི། / ཁྱབ་ནི། / རྐོ་མར་གཏང་ནི། / རྐོ་མ་ཕྱིས་ནི། / རྐོ་མ་ཐོག་ནི། / ངོས་ལེན་འབད་ནི། / དཏྱལ་ཕྱོགས་ནི། / གཏམ་དང་ཚོར་བ་ཆུ་ཏུ། / ཡིད་ཆེས་ནི།

རྐོ་ཕ་ཁ་ཤད། adj
kodam tip pé ké

ګګ̈ར̈ས̈

garaīsa

འགོར་ཆེ་བ / དེབ་རྙིང / གར་དགོས / ཆུགས་པ་ལ / ཆུགས་ཏོ་རེལ་རེ / ཅུམ / ཅུམ་ཚོར་ཆ / རྒྱ་པགཱ་པ / རྐོ་ཕ་འཛིས་པའི་རྙིང / ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་ངོན / དམིགས་བསལ་མཐུན་བཟོས / ཕོན་ཆེ་བ / རིགཱ་པ་དམན་པ / གཏོར་ཆེ་བ / ཟུ་ཁུས / ཆོ་ལ་ཁོག་ཏོ / ཁོ་ལ̈ས̈ / ལྷག̈ས̈ / མཐུག̈ཚ̈ / གཞན̈ དང̈ མ̈ འདྲ̈ བའི̈ འཚམ̈ ཏོ̈ག̈ ཏོ̈

ঘন

ghana

འགོར་ཆེ་བ / དེབ་རྙིང / ངོད̈ རིལ̈ ར̈ / ངོ̈ག̈ ངོ̈ག̈ རིལ̈ ར̈ / ཁཱ̈̈ ཁཱ̈̈ / ཏ̈ལ̈ ཏ̈ལ̈ / ཏ̈ལ̈ / ཏ̈ལ̈ /

ཕྱོགས་གྲུབ
noun

chok drup

බලහත්කාරයෙන්

balahatakaārayaena

བང་བསྟོང་ནི་ / འབད་བསྟུན་ནི་ / ཕྱོགས་གྲུབ / ལྟ / འཛིན་ཤུགས / ཀུངས་འགོར / སྒྲིང་སྒྲིང་ / ཀུངས་ཤ / ཚེ་ཆོ / ཐོག་ཅེ / ཐོག་ཅེ་ཤུགས / དམག་དཔུང་དང་དམག་ཟླ་ཕྲུ་བུ / མི་དང་ཆུ་ཤས་ཁག་ཕྲུ་བུ / གཅོད་འཚོ / ནུས་པ / ནུས་ཤུགས / ཐྲིང་ལྟོངས / ཤུགས / ཐལ་དགས / ལྟོངས / ལྟོངས་ནས / ལྟོངས་ཤུགས / ཚོ / ཚུལ་ཐྲོད / དབང་ཆ / དབང་ཤུགས / དབང་ཚད / དབང་བསྟོང་ནི་ / ཡོན་ཏན / ངག་ལག་ནས་མི

ජරචණ්ඩන්වය

paracaṇaḍatavaya

བང་བསྟོང་ནི་ / འབད་བསྟུན་ནི་ / ཕྱོགས་གྲུབ / ལྟ / འཛིན་ཤུགས / ཀུངས་འགོར / སྒྲིང་སྒྲིང་ / ཀུངས་ཤ / ཚེ་ཆོ / ཐོག་ཅེ / ཐོག་ཅེ་ཤུགས / དམག་དཔུང་དང་དམག་ཟླ་ཕྲུ་བུ / མི་དང་ཆུ་ཤས་ཁག་ཕྲུ་བུ / གཅོད་འཚོ / ནུས་པ / ནུས་ཤུགས / ཐྲིང་ལྟོངས / ཤུགས / ཐལ་དགས / ལྟོངས / ལྟོངས་ནས / ལྟོངས་ཤུགས / ཚོ / ཚུལ་ཐྲོད / དབང་ཆ / དབང་ཤུགས / དབང་ཚད / དབང་བསྟོང་ནི་ / ཡོན་ཏན / ངག་ལག་ནས་མི

ජරචණ්ඩ

paracaṇaḍa

བང་བསྟོང་ནི་ / འབད་བསྟུན་ནི་ / ཕྱོགས་གྲུབ / ལྟ / འཛིན་ཤུགས / ཀུངས་འགོར / སྒྲིང་སྒྲིང་ / ཀུངས་ཤ / ཚེ་ཆོ / ཐོག་ཅེ / ཐོག་ཅེ་ཤུགས / དམག་དཔུང་དང་དམག་ཟླ་ཕྲུ་བུ / མི་དང་ཆུ་ཤས་ཁག་ཕྲུ་བུ / གཅོད་འཚོ / ནུས་པ / ནུས་ཤུགས / ཐྲིང་ལྟོངས / ཤུགས / ཐལ་དགས / ལྟོངས / ལྟོངས་ནས / ལྟོངས་ཤུགས / ཚོ / ཚུལ་ཐྲོད / དབང་ཆ / དབང་ཤུགས / དབང་ཚད / དབང་བསྟོང་ནི་ / ཡོན་ཏན / ངག་ལག་ནས་མི

හැකියාව

haækaiyaāva

ཕྱག་མཐའ / ཕྱོགས་གྲུབ / ཕྱོགས་གྲུབ / ཕྱོགས་གྲུབ་ནས / ཕྱོགས་པ / ཕྱོགས་པ / གཤམ་ཁ / འཇོང་ཚད / འགན་གནས / གོ་སྒྲབས / འཛིན་ཐབས / ལཱཥྚ་ངེས / ཁེ་ཏོག་ཏོ / ཁྱོས་ཐྲལ / ནུས་ཚད / ཏོང་ཁྱིད / རིག་ཐུབ / ཤོང་ཚད / ཁྱིད་ངེས

හැකියාව

haækaiyaāva

ཕྱག་མཐའ / ཕྱོགས་གྲུབ / ཕྱོགས་གྲུབ / ཕྱོགས་གྲུབ་ནས / ཕྱོགས་པ / ཕྱོགས་པ / གཤམ་ཁ / འཇོང་ཚད / འགན་གནས / གོ་སྒྲབས / འཛིན་ཐབས / ལཱཥྚ་ངེས / ཁེ་ཏོག་ཏོ / ཁྱོས་ཐྲལ / ནུས་ཚད / ཏོང་ཁྱིད / རིག་ཐུབ / ཤོང་ཚད / ཁྱིད་ངེས

ධාරිතා

dhaāraitaā

ཕྱོགས་གྲུབ / ཕྱོགས་པ / འཇོང་ཚད / འགན་གནས / འཛིན་ཐབས / ལཱཥྚ་ངེས

පරිත්යාග

paraitayaāga

ཕྱག་མཐའ / ཕྱོགས་གྲུབ / ཕྱིན་པ / འཛིན་ཐབས / ཚེ་ཏོག་ཏོ / ཁྱོས་ཐྲལ / ཐོན་ཐྲལ / རིག་ཐུབ / ཞལ་འདེབས

තැගි

taægai

ཕྱག་མཐའ / ཕྱོགས་གྲུབ / ཕྱོགས་པ / དཀྱྱི / འཇོང་ཚད / འགན་གནས / ཕྱིན་པ / འཛིན་ཐབས / ཚེ་ཏོག་ཏོ / ཁྱོས་ཐྲལ / ཐྲལ་ལྟོངས་ཐྲལ་རིག / ཏོ་འཕྱོར / ཐོན་ཐྲལ / ནུས་ཚད / རིག་ཐུབ / ཤོང་ཚད / ཡོད་བཞིན་པའི / ཞལ་འདེབས / ཕྱོགས་རིག / རིག་ཐོབ

සමිපත්

samapata

ཕྱོགས་གྲུབ / ཐུ་ཁུངས / ཐོན་ཁུངས / ཐོན་ཐྲིན

ཕྱོགས་གྲུབ་ཅན
adj

chok drup chen

හැකියාව

haækaiyaāva

ཕྱག་མཐའ / ཕྱོགས་གྲུབ / ཕྱོགས་གྲུབ / ཕྱོགས་གྲུབ་ནས / ཕྱོགས་པ / ཕྱོགས་པ / གཤམ་ཁ / འཇོང་ཚད / འགན་གནས / གོ་སྒྲབས / འཛིན་ཐབས / ལཱཥྚ་ངེས / ཁེ་ཏོག་ཏོ / ཁྱོས་ཐྲལ / ནུས་ཚད / ཏོང་ཁྱིད / རིག་ཐུབ / ཤོང་ཚད / ཁྱིད་ངེས

සැදැසුම

saudausau

འབབ་ཞིག / བར་ཚད་མེད་པའི / ཆ་འཛོག་ཅན / ཅིག་རང་ / ཕྱོགས་གྲུབ / ཕྱོགས་གྲུབ་ཅན / ཕྱོགས་པ / དཀྱྱི / དཀྱྱི་རང་ / བདེན / བདེན་པ / འདི་རང་ / ཏང་པོ / ཏང་པོར / ཏང་པོར་མེད / ཆུ་མཚན་ལྟན་པའི / ཆུན་ཚད་མེད་པའི / ཉིང་ཁང་ས / ཁམས་ཀ / ཇི་མ / ནུས་པ / ཁོས་འབབ་ཡོད་པའི / ཁོས་ལྟན / ཁོས་པ / ཁོས་ཀྱིང་འཚམས་པའི / རན་པ / རན་ཏོག་ཏོ / ཐད་ཀར / ཏན་ཏན / ཐོབ་དབང་

ධාරිතා

dhaāraitaā

ཕྱོགས་གྲུབ / ཕྱོགས་པ / འཇོང་ཚད / འགན་གནས / འཛིན་ཐབས / ལཱཥྚ་ངེས

පරිත්යාග

paraitayaāga

ཕྱག་མཐའ / ཕྱོགས་གྲུབ / ཕྱིན་པ / འཛིན་ཐབས / ཚེ་ཏོག་ཏོ / ཁྱོས་ཐྲལ / ཐོན་ཐྲལ / རིག་ཐུབ / ཞལ་འདེབས

තැගි

taægai

ཕྱག་མཐའ / ཕྱོགས་གྲུབ / ཕྱོགས་པ / དཀྱྱི / འཇོང་ཚད / འགན་གནས / ཕྱིན་པ / འཛིན་ཐབས / ཚེ་ཏོག་ཏོ / ཁྱོས་ཐྲལ / ཐྲལ་ལྟོངས / ཐུ་ཁུངས / ཐོན་ཐྲལ / ནུས་ཚད / རིག་ཐུབ / ཤོང་ཚད / ཡོད་བཞིན་པའི / ཞལ་འདེབས / ཕྱོགས་རིག / རིག་ཐོབ

සැදැසුම

saudausau

འབབ་ཞིག / བར་ཚད་མེད་པའི / ཆ་འཛོག་ཅན / ཅིག་རང་ / ཕྱོགས་གྲུབ / ཕྱོགས་གྲུབ་ཅན / ཕྱོགས་པ / ཕྱོགས་པ / གཤམ་ཁ / འཇོང་ཚད / འགན་གནས / གོ་སྒྲབས / འཛིན་ཐབས / ལཱཥྚ་ངེས / ཁེ་ཏོག་ཏོ / ཁྱོས་ཐྲལ / ནུས་ཚད / ཏོང་ཁྱིད / རིག་ཐུབ / ཤོང་ཚད / ཁྱིད་ངེས

ཕྱོགས་པ
noun

chok pa

හැකියාව

haækaiyaāva

ཕྱག་མཐའ / ཕྱོགས་གྲུབ / ཕྱོགས་གྲུབ / ཕྱོགས་གྲུབ་ནས / ཕྱོགས་པ / ཕྱོགས་པ / གཤམ་ཁ / འཇོང་ཚད / འགན་གནས / གོ་སྒྲབས / འཛིན་ཐབས / ལཱཥྚ་ངེས / ཁེ་ཏོག་ཏོ / ཁྱོས་ཐྲལ / ནུས་ཚད / ཏོང་ཁྱིད / རིག་ཐུབ / ཤོང་ཚད / ཁྱིད་ངེས

හැකියාව

haækaiyaāva

ཕྱག་མཐའ / ཕྱོགས་གྲུབ / ཕྱོགས་གྲུབ / ཕྱོགས་གྲུབ་ནས / ཕྱོགས་པ / ཕྱོགས་པ / གཤམ་ཁ / འཇོང་ཚད / འགན་གནས / གོ་སྒྲབས / འཛིན་ཐབས / ལཱཥྚ་ངེས / ཁེ་ཏོག་ཏོ / ཁྱོས་ཐྲལ / ནུས་ཚད / ཏོང་ཁྱིད / རིག་ཐུབ / ཤོང་ཚད / ཁྱིད་ངེས

සැදැසුම

saudausau

འབབ་ཞིག / བར་ཚད་མེད་པའི / ཆ་འཛོག་ཅན / ཅིག་རང་ / ཕྱོགས་གྲུབ / ཕྱོགས་གྲུབ་ཅན / ཕྱོགས་པ / ཕྱོགས་པ / གཤམ་ཁ / འཇོང་ཚད / འགན་གནས / གོ་སྒྲབས / འཛིན་ཐབས / ལཱཥྚ་ངེས / ཁེ་ཏོག་ཏོ / ཁྱོས་ཐྲལ / ནུས་ཚད / ཏོང་ཁྱིད / རིག་ཐུབ / ཤོང་ཚད / ཁྱིད་ངེས

තැගි

taægai

ཕྱག་མཐའ / ཕྱོགས་གྲུབ / ཕྱོགས་པ / དཀྱྱི / འཇོང་ཚད / འགན་གནས / ཕྱིན་པ / འཛིན་ཐབས / ཚེ་ཏོག་ཏོ / ཁྱོས་ཐྲལ / ཐྲལ་ལྟོངས / ཐུ་ཁུངས / ཐོན་ཐྲལ / ནུས་ཚད / རིག་ཐུབ / ཤོང་ཚད / ཡོད་བཞིན་པའི / ཞལ་འདེབས / ཕྱོགས་རིག / རིག་ཐོབ

ධාරිතා

dhaāraitaā

ཕྱོགས་གྲུབ / ཕྱོགས་པ / འཇོང་ཚད / འགན་གནས / འཛིན་ཐབས / ལཱཥྚ་ངེས

ཕྱོགས་རིག་ཤོག
noun

chok rik rik top

තැගි

taægai

ཕྱག་མཐའ / ཕྱོགས་གྲུབ / ཕྱོགས་པ / དཀྱྱི / འཇོང་ཚད / འགན་གནས / ཕྱིན་པ / འཛིན་ཐབས / ཚེ་ཏོག་ཏོ / ཁྱོས་ཐྲལ / ཐྲལ་ལྟོངས / ཐུ་ཁུངས / ཐོན་ཐྲལ / ནུས་ཚད / རིག་ཐུབ / ཤོང་ཚད / ཡོད་བཞིན་པའི / ཞལ་འདེབས / ཕྱོགས་རིག / རིག་ཐོབ

හැකියා

haækaiyaā

ཕྱག་མཐའ / ཕྱོགས་གྲུབ / འཛིན་ཐབས / ཚེ་ཏོག་ཏོ / ཁྱོས་ཐྲལ / ཐྲལ་ལྟོངས / ཐུ་ཁུངས / ཐོན་ཐྲལ / རིག་ཐུབ / ཤོང་ཚད / ཁྱིད་ངེས

ལྕང་ཁུ
noun

jang khu

හරිත

haraita

ཞྭ་ཁ / ལྕང་མདོག / ལྕང་ཁུ / ལྕང་མདོག ཞ་ཐང་

ལྕང་མདོག
noun

jang dok

හරිත

haraita

ཞྭ་ཁ / ལྕང་མདོག / ལྕང་ཁུ / ལྕང་མདོག ཞ་ཐང་

ལྕང་མདོག ཞ་ཐང་
noun

jang dok tsa tang

හරිත

haraita

ཞྭ་ཁ / ལྕང་མདོག / ལྕང་ཁུ / ལྕང་མདོག ཞ་ཐང་

ལྕང་སེར་ཚོས་གཞི
noun

jang ser tsö zhi

ඔලීව

olaīva

ཨར་ཏ / ཨར་ཏ་རའི་ཤིང་ / ལྕང་སེར་ཚོས་གཞི

ལྕིད་ཀྱི་འཛལ་ཚད་ཅིག་ཀེ་ཇི་ ༧.༣
noun

ji kyi jel tsé chik ké ji

ගල්

gala

རྡོ / ཕྱིད་རྡོ / མགལ་རྡོ / རིན་ཆེན་རྡོ / ལྕིད་ཀྱི་འཛལ་ཚད་ཅིག་ཀེ་ཇི་ ༧.༣ / ལྕིད་ཀྱི་འཛལ་ཚད་ཅིག་ཀེ་ཇི་ ༧.ཀྱི་ལྕིད

ལྕིད་ཀྱི་འཛལ་ཚད་ཅིག་ཀེ་ཇི་ ༧.ཀྱི་ལྕིད
noun

ji kyi jel tsé chik ké ji gi ji

ගල්

gala

རྡོ / ཕྱིད་རྡོ / མགལ་རྡོ / རིན་ཆེན་རྡོ / ལྕིད་ཀྱི་འཛལ་ཚད་ཅིག་ཀེ་ཇི་ ༧.༣ / ལྕིད་ཀྱི་འཛལ་ཚད་ཅིག་ཀེ་ཇི་ ༧.ཀྱི་ལྕིད

ལྕིད་ཅན
adj

ji chen

වේදනාකාරී

vaedanaākaāraī

ཕྱེ་བ / བདེན་པའི / ཚོར་པོ / ལྕིད་ཅན / དཀའ་ཐུབ་ཅན / ལྷ་ཟག / ནན་ཁག་ཅན / གནས་ཚུལ་ཕྱུག་ཅན / ངོ་མ / ངོ་མའི / ཤུགས་ཅན / ཐུགས་པགས་པ / ལྷ་ཟག་བདེན་པ / ཐ་ཀྱག ས་ཀྱག་ཀ

දුෂ්කර

*dauṣakara

ཕྱེ་བ / དམ་དཀ / དམ་དཀག་ཅ / བདེན་པའི / སྒྲིང་སྒྲིང་ / ཀར་དཀག / ཚོར་པོ / འཇམ་ཏོང་ཏོ་མེད་པ / ལྕིད་ཅན / ཐ་པགས་པ / དཀའ་ཐུབ་ཅན / ལྷ་ཟག / ནན་ཁག་ཅན / གནས་ཚུལ་ཕྱུག་ཅན / ངོ་མ / ངོ་མའི / ཤུ་དཀག / ཤུགས་ཅན / ཐུགས་པགས་པ / ལྷ་ཟག་བདེན་པ / ཐ་ཀྱག ས་ཀྱག་ཀ

බර

bara

ཕྱེ་བ / ཚེས་བཞག་ནི་ / ལྕིད་ཅན / ལྕིད་ཚད་འཛལ་ནི / ལྕིད་ཚད་བཟུང་ནི / ཕོག་ཚོད་བཟུང་ནི / ཐུས་ཚད་བཟུང་ནི / ཤང་ཁར་བཏབ་ནི / ཤུགས་ཅན / ཐུག་པགས་པ

ལྕིད་མེདས
adj

ji medpa

දීප්තිමත්

daīpataimata

ཨར་ཌི་རེ / ཨང་དང་ས / མཆོག་ཏུ་ཐྲུར་པ / ཆུང་ཀུ / མདངས་ཅན / དངས་འཚོས་འཛོས / བསྟན་བསྟས / དཀའ་ཤམས་ཅན / དབའ་ཤུག་ཏོ / ཉིང་ལང་ས་ལྷ / འཇམས་ཤ / འཇམ་ཏོང་ཏོ / ལྕིད་མེདས / དཀར་མདངས་ཅན / ཁཀྱ་ཚ་ཚ་དགས / ཐུ་ཥ / ལེགས་ཤོམ / ཐྲོ་ཐྲོས་ཅན / ཐྲོ་རིག་ཅན / མེ / མེ་བོད / ཤམས་ཤོམ / ཤུ་ཥ / ལེགས་ཤོམ / ཐྲོ་ཐྲོས་ཅན / ཐྲོ་རིག་ཅན / ཤ / ཤ་བོད / ཤ་ཁ / ཤ་ཁ་ཚ་ཚ / ཤ་ཁ / ཤ་ཁ / ཤ / ཤ / ཤ

རྗེ་རྩོ་འཇལ་ཆས
ji tsé jel ché — **noun**

පියවරක්

paiyavaraka

འགོར་རྩོ་ / སྒྲུབ་རྩོ་ / དཔྱ་རྩོ་ / བཙན་རྒྱགས་ / བཙན་མཚོན / རྒྱ་དཔྱིད་པ / ཚེ་ལྡན / ཆུ / ཆུ་རྩོ་ / འཇལ་ཆས / འཇལ་རྩོ་ / ཕྱོར་རྩོ་འཇལ་ཆས / སྟོག་པ / གནས་རྩོ་ / ཉ་ལྟག་ / ཡོག་ཚོད་བསྡོན་ / རོལ་བཏྱེད་པ / ལང་ / གསོབ / ཐལ་རིམ / ཐལས་ལམ / རྩ / རྩ་འཇལ་ནི / རྩ་རྒྱགས / རྩ་བཏོན་ནི / བར་ཐག་བར་རིམ

පරිමාණ

paraimaāṇa

འགོར་རྩོ་ / སྒྲུབ་རྩོ་ / དཔྱ་རྩོ་ / བཙན་རྒྱགས་ / བཙན་མཚོན / ཆུ / ཆུ་རྩོ་ / འཇལ་ཆས / འཇལ་རྩོ་ / ཕྱོར་རྩོ་འཇལ་ཆས / སྟོག་གཡ / གནས་རྩོ་ / ཉ་ལྟག་ / ཡོག་ཚོད་བསྡོན་ / ལང་ / གསོབ / ཐལ་རིམ / ཐལས་ལམ / རྩ / རྩ་འཇལ་ནི / རྩ་རྒྱགས / རྩ་བཏོན་ནི / བར་ཐག་བར་རིམ

རྗེ་རྩོ་འཇལ་ནི
ji tsé jel ni — **verb**

බර

bara

ཁྱེ་བ / ཕེས་བཞག་ནི / ཕྱིར་ཁན / ཕྱིར་རྩོ་འཇལ་ནི / ཕྱིར་རྩོ་བསྡུ་ནི / ཡོག་ཚོད་བསྡོ་ནི / སྒྲུས་རྩོ་བསྡོ་ནི / ཐུགས་ལས་བཏབ་ནི / ཉུགས་ཁན / ཐུགས་ལག་པ

རྗེ་རྡོ
ji do — **noun**

ගල්

gala

རྡོ / ཕྱིང་རྡོ / མགལ་རྡོ / རིན་ཆེན་རྡོ / ཕྱོར་ཀྱི་འཇལ་རྩོ་ཁྱེག ཀ་ཏི་ ༧.༢ / ཕྱོར་ཀྱི་འཇལ་རྩོ་ཁྱེག ཀ་ཏི་ ༧.ལྷག་ཕྱིར

རྒྱ་བ
tawa — **noun**

ධර්මය

dharamaya

བདག་གསུང་འབད་ནི / དེབ / ཐུགས་མཐའ / ཐུས་ལྟོན / ཉེས་མེད་ལགོང་ནི / དབེ་ཆ / དགེ་དེབ / ཉ་བ

න්යාය

nayaāya

ཐུགས་མཐའ / ཐུས་ལྟོན / ཉ་བ / ཆུམ་གཤག འཕོང་ཚུལ

རྒྱ་བ་མཐུན་པའི་ཐེ་ཚན
tawa tün pé dé tsen — **noun**

කඳවුරේ

kaṅdavaurae

ཐོང་ཁར / ཁར / ཁྲིང་ཁར / དམག་ཁར / ཉ་བ་མཐུན་པའི་ཐེ་ཚན

རྒྱ་བ་ལོག་ནི
tawa lok ni — **verb**

මැලි

maælai

ལོག་ཐྱོང་འབད་ནི / མི་ལེགས་ནི / ཉེས་ཐྱོང་འབད་ནི / ཉ་བ་ལོག་ནི

རྒྱ་བ་ལྷ་བུ
tawa ta bu — **adj**

අසාධ්‍ය

asaādhaya

བཅོ་ཐབས་མེད་པ / དམ་དྲགས / ངོན་ལས་ཐེ / དྲག་ཐབས་མེད་པ / གལ་ཙན / བསྟོར་ཐབས་མེད་པ / ཁཀ་ཚེ་དྲགས / གནག་ལོག་ཕོ་ཐེ / ནང་ལྷ་བུ / ཉེན་ཙན / ཤུགས་ཙན / ལྷ་བ་ལྷ་བུ / ཁྲིམས་ལྷ་བུ / ཁྲོ་གཏུམ་ཙན / ཚལས་ཆེན / འཚུབ་ཙན / ཁམུ་ཙན / འཚུབ་དྲགས / གཏུམ་དྲགས

ལྷ་བུ
ta bu — **adv**

අතිශයින්

ataiśayaina

གཞིག་རང་ / འདི་ཁོ་ན་རང་ / འདི་རང་ / དྲག་ཧོས / ཏ་ཙང་གིས / ཁྱད་ཆོས་གི་ འགན་བསྡུར་སྟོན་པའི་ཆོག་ཡོངས / གནམ་མེད་ས་མེད / རབ་ཏུ / ཤིན་ཏུ / ལྷ་བུ / དབེར་ན་ མཐོ་ཧོས

ඉතා

itaā

སྟོམ / གཞིག་རང་ / འདི་ཁོ་ན་རང་ / འདི་རང་ / དྲག་ཧོས / དུས་ཚོད / ཁོ་གནས་ལྷ་བུ / ཏ་ཙང་གིས / ཁྱད་ཆོས་གི་འགན་བསྡུར་སྟོན་པའི་ཆོག་ཡོངས / ལེ་ཤ་གིས་རང་ / གནམ་མེད་ས་མེད / མངམ་རང་ / ཕལ་ཆེར / ར་བཅི་བཅིལ / རབ་ཏུ / ཤིན་ཏུ / ལྷ་བུ / མཐོ / མཐོ་དྲགས / མཐོ་ཚད / མཐོ་བ / དབེར་ན་ མཐོ་ཧོས

ལྷ་ཞིབ
ta zhip — **noun**

විනිසුරු

vainaisaurau

དཔྱད་ཞི / ཏང་དབོན / བས་མ་འཛར་བགོང་ཞི / ལྷ་ཞིབ / ཚོར་ དཔག་བ་བལྟ་ནི / དཔྱེ་ཞིབ / དཔྱེ་ཞིབ་འབད་ནི

තීරක

taīraka

ཏང་དབོན / ལྷ་ཞིབ / ཁྲིད་མཁོ་ཏང་ དབོན / ཁྲིད་ དཔང / ཁྲིད་ དབོན / དཔྱེ་ཞིབ

ལྷ་ཞིབ་འབད་ནི
ta zhip bé ni — **verb**

සංචාරය

saṁcaāraya

འཛར་ནི / འཕྱད་ནི / ཏ་ཡོ་ནི / མཐའ་ཕྱད / མཐའ་ཕྱད་ཤུ་ནི / སྒ་མདུན་བཅར་ནི / ཉམས་ཐོང་བཏྱོང་ནི / ཉམས་ཐོང་ཁཕོར་ནི / ཤེས་ནི / བལྟ་སྐོར / བལྟ་སྐོར་འབད་ནི / བལྟ་ནི / ལྷ་ཞིབ་འབད་ནི / མཐོང་ནི / འཚོ་བ་ནི / གཞིགས་སྐོར

ལྷ་རྩོ་
ta tok — **noun**

නිරීක්ෂණ

nairaīkaṣaṇa

ལྟར་འཛར / བས་མ་དཔྱད་ཐོས་བཤད / ལྷ་རྩོ་ / མཐོང་འཛར / ཞིབ་བལྟ

ལྷ་རྩོ་བ་འབད་ནི
ta tok bé ni — **verb**

පාලන

paālana

ཚོས་ཐུགས་ལེན་ནི / བཙན་ངོན་ལེན་ནི / དམ་འཛིན་འབད་ནི / འདི་དཔྱད་འབད་ནི / བཀག་འཛིན་འབད་ནི / རང་ཐུགས་བཟུང་ནི / ལྷ་རྩོ་བ་འབད་ནི / བཤད་དཔྱད་འབད་ནི / ཚད་བཟུང་ནི / ཚོད་བཟུང་ནི / དབང་བཟུང་ནི / ཞིབ་འཇུག་འབད་ནི

ལྷག་མཚོ
tak go — **noun**

උගුර

ugaura

ཟུངས / ཚོར་རས / ལྷག་མཚོ / ལྷག་མཚོ་ལུ་དབྱི་ནི་གི་རས

ගෙල

gaela

ཟུངས / ཚོར་རས / ལྷག་མཚོ / ལྷག་མཚོ་ལུ་དབྱི་ནི་གི་རས

ལྷག་མཚོ་ལུ་དབྱི་ནི་གི་རས
tak go lu kyi ni gi ré — **noun**

උගුර

ugaura

ཟུངས / ཚོར་རས / ལྷག་མཚོ / ལྷག་མཚོ་ལུ་དབྱི་ནི་གི་རས

ගෙල

gaela

ཟུངས / ཚོར་རས / ལྷག་མཚོ / ལྷག་མཚོ་ལུ་དབྱི་ནི་གི་རས

ལྷག་ལུ་སོག་ཐས
tak lu sok — **adv**

අතහැර

atahaæra

ཐོག་ཁ་ལུ / བཟློང་ལུ / ཟླ་ཐས་ལུ / ཁ་ཐུག་ལུ / ཁར / ཟླ་ར་ལས / ལ་སོག་ཐ་པ་བཟུམ / ལུ / ལྷག་ལུ་སོག་ཐ / ཐོག་ལུ / ཡར་ཐོག་ཀྱིས / ཡར་ཐོག་ལུ / གནས་གཤི་ཐོ་ཁ་བའི་ལྷུ་ངང་འབ ཀྱི་ལ་བའི་ཚོག་ཐང་ལུ་འཇུག ངར་ལེ་ནི་ ཐོག་ས

අවදි

avadai

ཐོག་ཁ་ལུ / ངན་ཚོར་ཡོངས་པ / བཟློང་ལུ / ཟླ་ཐས་ལུ / ཁ་ཐུག་ལུ / ཁར / ཟླ་ར་ལས / ལ་སོག་ཐ་པ་བཟུམ / ཐོ་ནི་ / ལུ / གཤིད་ཐོ་ནི / གཤིད་མ་ལོག་པར / གཤིད་མ་ལོག་པར / གཤིད་ངང་ནི / གཤིད་དགོག་ནི / གཤིད་ཚོར་བཅས་ནི / གཤིད་ཚོར་ནི / ལྷག་ལུ་སོག་ཐ / ཐོག་ལུ / ཡར་ཐོག་ཀྱིས / ཡར་ཐོག་ལུ / གནས་གཤི་ཐོ་ཁ་བའི་ལྷུ་ངང་འབ ཀྱི་ལ་བའི་ཚོག་ཐང་ལུ་འཇུག ངར་ལེ་ནི་ ཐོག་ས

ඉහත

ihata

ཐོག་ཁ་ལུ / བཟློང་ལུ / ཟླ་ཐས་ལུ / ཁ་ཐུག་ལུ / ཁར / ཟླ་ར་ལས / ལ་སོག་ཐ་པ་བཟུམ / ལུ / ལྷག་ལུ་སོག་ཐ / ཐོག་ལུ / ཡར་ཐོག་ཀྱིས / ཡར་ཐོག་ལུ / གནས་གཤི་ཐོ་ཁ་བའི་ལྷུ་ངང་འབ ཀྱི་ལ་བའི་ཚོག་ཐང་ལུ་འཇུག ངར་ལེ་ནི་ ཐོག་ས

නැඟිට

naæñgaiṭa

ཐོག་ཁ་ལུ / བཟློང་ལུ / ཟླ་ཐས་ལུ / ཁ་ཐུག་ལུ / ཁར / ཟླ་ར་ལས / ལ་སོག་ཐ་པ་བཟུམ / ལུ / ལྷག་ལུ་སོག་ཐ / ཐོག་ལུ / ཡར་ཐོག་ཀྱིས / ཡར་ཐོག་ལུ / གནས་གཤི་ཐོ་ཁ་བའི་ལྷུ་ངང་འབ ཀྱི་ལ་བའི་ཚོག་ཐང་ལུ་འཇུག ངར་ལེ་ནི་ ཐོག་ས

දක්වා

dakavaā

ཐོ་ལོག་ཐ་ཁ / ཐོག་ཁ་ལུ / ཐོག་ཁ་ལུ / ཏ་ཐོ་ཁྱུན་ཚོར / ཏ་ཁྱུན / ཏེ་ལས / བཟློང་ལུ / ཁིས / ཀུ / ཁྱིས / བཟློང་ཏེ / ཟླ་ཐས་ལུ / ཁ་ཐུག་ལུ / ཁ་ཐུག་ལུ / ཁར / ཟླ་ར་ལས / ཀྱིས / ལ་སོག་ཐ་པ་བཟུམ / ལས / ལུ / ནམ་ལས / ནས / ཉེ་འབདལས / ལྷག་ལུ་སོག་ཐ / ཐོག་ལུ / ཁྱུན / ཁྱུན་ཚོར / ཡར་ཐོག་ལུ / ཡར་ཐོག་ལུ / ཡིས / ཟུར་ཁ / གནས་གཤི་ཐོ་ཁ་བའི་ལྷུ་ངང་འབ ཀྱི་ལ་བའི་ཚོག་ཐང་ལུ་འཇུག ངར་ལེ་ནི་ ཐོག་ས

විසින්

vaisaina

ཐོ་ལོག་ཐ་ཁ / ཐོག་ཁ་ལུ / ཐོག་ཁ་ལུ / ཁིས / ཀུ / ཁྱིས / བཟློང་ཏེ / ཁ་ཐུག་ལུ / ཁ་ཐུག་ལུ / ཁར / ཀྱིས / ལུ / ཉེ་འབདལས / ལྷག་ལུ་སོག་ཐ / ཁྱུན / ཁྱུན་ཚོར / ཡར་ཐོག་ལུ / ཡར་ཐོག་ལུ / ཡིས / ཟུར་ཁ / གནས་གཤི་ཐོ་ཁ་བའི་ལྷུ་ངང་འབ ཀྱི་ལ་བའི་ཚོག་ཐང་ལུ་འཇུག ངར་ལེ་ནི་ ཐོག་ས

ལྷག་ཁོར
tak gor — **noun**

කරපටි

karapaṭai

གོང་ / ཤྭ་ཀུན / ཤྭ་འགོར / ཤལས་ཐྲོར / ཤལ་འགོར / ལྷག་ཁོར

මාලයක්

maālayaka

གོང་ / ཤྭ་ཀུན / ཤྭ་འགོར / ཤལས་ཐྲོར / ཤལ་འགོར / ལྷག་ཁོར

ལྷ་རྡོ
tadmo — **noun**

නාට්යමය

naāṭayamaya

ཐྲོས་གར / ཐྲོས་གར་ཐོན་གཟུང་ / ལྷ་རྡོ / འཁྲབ་ཐྲོན

නාට්ය

naāṭaya

ཐྲོས་གར / ཐྲོས་གར་ཐོན་གཟུང་ / ལྷ་རྡོ / འཁྲབ་ཐྲོན

ལྷ་རྡོ་ཆེ་ཏོག་ཏོ
tadmo ché tok to — **adj**

දර්ශනීය

daraśanaīya

ངོ་མཚར་ཙན / ལྷ་རྡོ་ཆེ་ཏོག་ཏོ / ཡ་མཚན་ཙན

ལྷ་རྡོ་ལྷ་མི
tadmo ta mi — **noun**

රාජ්ය

raājaya

ཆེལས་གྲགས / འཛེལ་ཆོགས / འཛེལ་ཡུལ / ཆྱུ་ལས / མངལ་ཁ / མངལ་ཕྱང / མི་མང / མི་མང་གི / གཞས་ཐྲུང་ས / མངའ་ཐྲེ / ཁན་ཁོ་མི / ལྷ་ཐོ་ལྷ་མི / གཟུང་ / གཟུང་འཛེལ་ཏེ་ཁ་འཛེལ / གཟུང་དབང་གི / གཙུག་གས་མི / གཙུག་ཐང་ཆ

විභාග

vaibhaāga

ཐྲུ་འཛོད / འཛེལ་ཆོགས / འཛེལ་ཡུལ / མངལ་ཁ / མངལ་ཕྱང / ཐྲེ་མ / ཁན་ཁོ་མི / ལྷ་ཐོ་ལྷ་མི / གཙུག་ཐང་ཆ / ཚོ་ཐོ་གི་ཉིང་མཐུ བཏོགས / ཐུ་ཚོ་ཚོ་ཐ ཐ་བ

ප්රේක්ෂකයා

paraekaṣakayaā

མི་མང་ / མི་མང་གི / ལྷ་ཐོ་ལྷ་མི / གཟུང་ དབང་གི

ප්රසිද්ධියේ

parasaidadhaiyae

མི་མང་ / མི་མང་གི / གཟུང་ དབང་གི / འཛེལ་ཆོགས / འཛེལ་ཡུལ / མངལ་ཁ / མངལ་ཕྱང / ཁན་ཁོ་མི / ལྷ་ཐོ་ལྷ་མི / གཙུག་ཐང་ཆ / གཙུག་ཐང་ཆ

ལྷ་བ་མཚམས
tap tsam — **noun**

ගුණයකින්

gauṇayakaina

བསྒྲེལ་ནི / གཞེར་མ / ཐུར་ནི / བལྟ་ནི / ལྷ་བ་མཚམས / བལྟས་ནི

නමන්න

namanana

བསྒྲེལ་ནི / གཞེར་མ / ཐུར་ནི / བལྟ་ནི / ལྷ་བ་མཚམས / བལྟས་ནི

ལྷར
tar — **prep**

ලෙස

laesa

བར་ན / ཚོག་གཅིགས / ཚོག་འཛིན་པ / བལྟང / ཐལས / ལྟར / བཏེན་ཏེ / བཞིན / བཟུམ

རྟེམ་གང་ noun
tem gang

සන්තෘප්තිය

sanatarpataiya

ཉེན་གང་ / ཡོངས་གང་

རྟེམ་རྟེ། adj
tem té

මුළු

mauḷau

ཚ་མཉམ / ཚ་ཚང་ / ཚ་ཚང་ / ཚ་ཚང་གི། / ཚ་ཚང་བའི / འགྲུང་འགྲངས / འདྲན་འདྲ / ཇོག་གས་པའི / གཱ་ར / གཱ་ར / གཱ་ར / གང་གངས / གང་བ / ཉ་ལམ / ཏྲི་ལ་པོ / ཏྲི་ལ་པོར་ / མཇུག་བསྡུ་བའི / ཁ་ཐོར་མ་སོངས / ཁོ་ན / སྐྱོན་མ་ཞུགས་པ / ངོ་མ་རང / ཉལ་ཆུང་ / མཉམ་མཉམ / མཐའ་གཅིག་ཏུ / ཐམས་ཅད / ཐམས་ཅད / མཐར་བསྡུས་བའི / ཆེས་ཆེ / ཡོངས་ཇོག་གས / ཡོངས་ཇོག་གས / ཡོངས་ཇོག་གས་སྒེ / ཡོངས་ལུ་ཇོག་གས་པའི / ལེ་ཤ མང་རབས

සමසත

samasata

ཚ་མཉམ / ཚ་ཚང་ / ཚ་ཚང་ / ཚ་ཚང་གི། / ཚ་ཚང་བའི / འགྲུང་འགྲངས / འདྲན་འདྲ / ཇོག་གས་པའི / གཱ་ར / གཱ་ར / གཱ་ར / གང་གངས / གང་བ / ཉ་ལམ / ཏྲི་ལ་པོ / ཏྲི་ལ་པོར་ / མཇུག་བསྡུ་བའི / ཁ་ཐོར་མ་སོངས / ཁོ་ན / སྐྱོན་མ་ཞུགས་པ / ངོ་མ་རང / ཉལ་ཆུང་ / མཉམ་མཉམ / མཐའ་གཅིག་ཏུ / ཐམས་ཅད / ཐམས་ཅད / མཐར་བསྡུས་བའི / ཆེས་ཆེ / ཡོངས་ཇོག་གས / ཡོངས་ཇོག་གས / ཡོངས་ཇོག་གས་སྒེ / ཡོངས་ལུ་ཇོག་གས་པའི / ལེ་ཤ མང་རབས

සම්පූර්ණ

samapaūraṇa

ཚ་མཉམ / ཚ་ཚང་ / ཚ་ཚང་ / ཚ་ཚང་གི། / ཚ་ཚང་བའི / འགྲུང་འགྲངས / འདྲན་འདྲ / ཇོག་གས་པའི / གཱ་ར / གཱ་ར / གཱ་ར / གང་གངས / གང་བ / ཉ་ལམ / ཏྲི་ལ་པོ / ཏྲི་ལ་པོར་ / མཇུག་བསྡུ་བའི / ཁ་ཐོར་མ་སོངས / ཁོ་ན / སྐྱོན་མ་ཞུགས་པ / ངོ་མ་རང / ཉལ་ཆུང་ / མཉམ་མཉམ / མཐའ་གཅིག་ཏུ / ཐམས་ཅད / ཐམས་ཅད / མཐར་བསྡུས་བའི / ཆེས་ཆེ / ཡོངས་ཇོག་གས / ཡོངས་ཇོག་གས / ཡོངས་ཇོག་གས་སྒེ / ཡོངས་ལུ་ཇོག་གས་པའི / ལེ་ཤ མང་རབས

ཏེ་ཝ noun
tewa

නාවික

naāvaika

གྲུའི / གྲུ་དང་འཛིལ་བའི / གྲུ་པའི / གྲུ་གཤིང་གི / ཉེ་ཝ

ཏོ། noun
to

ආහාර

āhaāra

ཚཱ་ཕྱིན་ནི / བསྲུང་ཕན་ཀྱི་ཟས / དཀྱུང་ཚོགས / ཁ་གསུང་ / ཉེ་མ་གི་ཚུ / གསོལ་ཤས / ཟེར་ནི / ཚུ / ཚུ་དུས / ཚུ་ཕྱན / ཚང་བཟུང་ཚུ / ཚང་བཟུང་བཞེས་ཚུ / འཚོ་བསྲུང / འཚོ་ཟས / བཟའ་ནི / བཟའ་འཐུང / ཟས / བཞེས་ཚུ / བཞེས་ཚུ་ཕྱིན་ནི

ཏོ་ཁམས noun
to kham

කුසගින්න

kausagainana

དང་འདོད་ཚུམ / འདོད་པ / རེ་འདོད / ཁྱོ་ཁམས / བཀྲེས་ཚུམ / ཚུ་པ / ཟ་ཁམས

ཏོ་གཡོ་ནི། verb
to yo ni

කුකී

kauka

ཀུཥ་ཀཧར་བཟླྭ་ཀ་ནི / གསང་བའི་འཛར་གཤེ་ནི་བཏུམ / ཐབ་ཚང་པ / ཚུ་གཡོ་ནི / འཚོ་ནི / བཞེས་ཚུ་འབད་ནི

ཏོ་ཐུན noun
to tün

ආහාර

āhaāra

ཚཱ་ཕྱིན་ནི / བསྲུང་ཕན་ཀྱི་ཟས / དཀྱུང་ཚོགས / ཁ་གསུང་ / ཉེ་མ་གི་ཚུ / གསོལ་ཤས / ཟེར་ནི / ཚུ / ཚུ་དུས / ཚུ་ཕྱན / ཚང་བཟུང་ཚུ / ཚང་བཟུང་བཞེས་ཚུ / འཚོ་བསྲུང / འཚོ་ཟས / བཟའ་ནི / བཟའ་འཐུང / ཟས / བཞེས་ཚུ / བཞེས་ཚུ་ཕྱིན་ནི

ཏོ་དུས noun
to dü

ආහාර

āhaāra

ཚཱ་ཕྱིན་ནི / བསྲུང་ཕན་ཀྱི་ཟས / དཀྱུང་ཚོགས / ཁ་གསུང་ / ཉེ་མ་གི་ཚུ / གསོལ་ཤས / ཟེར་ནི / ཚུ / ཚུ་དུས / ཚུ་ཕྱན / ཚང་བཟུང་ཚུ / ཚང་བཟུང་བཞེས་ཚུ / འཚོ་བསྲུང / འཚོ་ཟས / བཟའ་ནི / བཟའ་འཐུང / ཟས / བཞེས་ཚུ / བཞེས་ཚུ་ཕྱིན་ནི

ཏོ་ཚང་ noun
to tsang

මිතුරා

maitauraā

ཐུ་མཚོ། ཚ་རོགས་ཀྱ / ཐུ་རོགས / ཚ་རོགས / མཐའ་བཅེས / ཚུ་ཚང

ཏོ་འགྲོའི་སེམས་ཅན noun
to drö sem chen

උරග

uraga

ཤུལ་བ་དང་ཁུ་ཕྱིན་ཆུ་ཀ / ཕོ་བཤད་སེམས་ཅན / ཁྱོ་འགྲོའི་སེམས་ཅན

ཏོ་འབད་ནི། verb
to bé ni

සුදානම්

saūdaānama

འཚར་གཞི་གཏིང་ནི / ཐུ་ཕྱིག་འབད་ནི / ཐུ་ཕྱིག་རྒྱབ་ནི / ཐུ་བཟླྭ་ནི / ཐོ་རིམ་བཟླྭ་ནི / ཐུན་ཕྱོར་ནི / ཁྱོ་འབད་ནི / བཞེས་ཚུ་འབད་ནི

ཏོ་གས་ལི་ཅན noun
tok li chen

ඌරුමසි

ūraumasa

ལུམས་པོག་སི་སི / ཕགས / ཕགས་ཤ / ཁྱོགས་ལི་ཅན

ཏོ་ལམས noun
to kham

අමු

amau

ལུམས་པོག་སི་སི / ཕགས / ཕགས་ཤ / རང་བཞིན / ཁྱོགས་ལི་ཅན

ཏྲོ་ཝ་བཀྲེས་པའི adj
towa kyé pé

බඩගිනි

baḍagainai

རེ་འདོད་བསྐྱོང་པའི / ཆོས་པ་བཀྲེས་པའི / བཟའ་ནི་མེད་པའི

ཏྲན་ཆ noun
den cha

අන්තරගත

anataragata

ཕན་ཆ / བརྟེན་དོན / ནང་དོན / ནང་རྒྱས / ཡོད་ཆ

ཏྲན་མི། verb
den ni

ඇති

ætai

ཕན་ནི / དགོ་ནི / མཁྱ་ཚོར་ཆུབ་ནི / སྒྲ་ཕྱ་ཤ / སྒྲ་ནི / ལངས / ལངས་སྒེ / འཕོག་ནི / ཚང་ལྟར་གི / འཕྲང་ནི / གཟུགས་ནི / ཁ་ཕྱད / ངོ་ཕད / ཆ་ནི / ཐུགས་ནི / ཁ་ཐེན་ནི / ཁ་ཏོགས་ནི / མཐོ་ནི / ལས་ཀ / ཁ་ཤས / ཁ་ཤ / ཁ་ཤ / ཁ་ཤ

བྱ་གཱ་ཆགས་ནི། verb

ba ga chak ni

පෙන

paena

ཕ་ག་ཆགས་ནི། / ཕ་ག་སོད་པ། / གཙན་ཚུ་བཟོ་བཏུབ་པའི་ཀྱིད་སོད་སོད། / སོད་ཀྱིས

བྱ་ག་སོད་སོ། verb

ba ga sop so

පෙන

paena

ཕ་ག་ཆགས་ནི། / ཕ་ག་སོད་པ། / གཙན་ཚུ་བཟོ་བཏུབ་པའི་ཀྱིད་སོད་སོད། / སོད་ཀྱིས

བྱ་ཚ། noun

ba tsa

අයඩින්

ayaḍaīna

ལྷ། noun

lha

දේවත්වය

daevatavaya

සවර්ගයේ

savaragayae

དཀར་ཏོག་ཏོ། / དཀར་སྨོ་ཆེའི། / དཀར་བའི། / ཚ། / ཚ་ཡུས། / ཚ་ཡུས་ཀྱི། / གཙམ་པ། / གཙམ་བའི། / མཚོ་རིས། / ཞིང་ལས། / ཞིང་ལས་འདུ་བའི། / ཞིང་ལས་ཀྱི

ལྷ་ཁང་ noun

lha khang

අසපුව

asapuva

དགོན་ཐེ། / དགོན་པ། / ཚ་ཁང་

පල්ලිය

palalaiya

དཔལ་ལས། / ཚ་ཁང་ / ཡ་ཐོང་ / ལེ་ཤྲའི་མཆོད་ཁང་ / ལེ་ཤྲའི་ཚ་ཁང་

ལྷ་ནི། verb

lha ni

වියමනක්

vaiyamanaka

ཚ་ནི། / ཐགས་འཛགས་ནི།

ལྷ་པ། noun

lha pa

සුවඳින්

sauvaňdaina

དན་པ། / དེ། / དེ་ཧབ / དེ་ཅ / དེ་སྨན། / དེ་ཅང་ / དེ་ཏད / དེ་ཁང / དེ་ཐལུང / དེ་ཚོར / དེ་བཟང / དེ་ཞིམ / ཏེ་ཞིམ་སྨན་ཆུ / ཏེ་ཅ / ལྷ / ཁ་ནས་ཐུབ་ཚ་ལྷ་པ / ཚོར་བ / བཟང་ཏེ

සුවඳ

sauvaňda

དན་པ། / དེ། / དེ་ཧབ / དེ་ཅ / དེ་སྨན། / དེ་ཅང་ / དེ་ཏད / དེ་ཁང / དེ་ཐལུང / དེ་ཚོར / དེ་བཟང / དེ་ཞིམ / ཏེ་ཞིམ་སྨན་ཆུ / ཏེ་ཅ / ཏེ་མ་ཀུམ་ནི / ཏེ་མ་ཅན་ནི / ཏེ་མ་ཚོར་ནི / ལྷ་པ / ལྷ / ཁ་ནས་ཐུབ་ཚ་ལྷ་པ / ཚོར་བ / བཟང་ཏེ

නාසය

naāsaya

དན་པ། / དེ། / དེ་ཧབ / དེ་ཅ / དེ་སྨན། / དེ་ཅང་ / དེ་ཏད / དེ་ཁང / དེ་ཐལུང / དེ་ཚོར / དེ་བཟང / དེ་ཞིམ / ཏེ་ཞིམ་སྨན་ཆུ / ཏེ་ཅ / ཏེ་མ་ཀུམ་ནི / ཏེ་མ་ཅན་ནི / ཏེ་མ་ཚོར་ནི / ལྷ་པ / ལྷ / ཁ་ནས་ཐུབ་ཚ་ལྷ་པ / ཚོར་བ / བཟང་ཏེ

විලවුන්

vailavauna

དན་པ། / དེ། / དེ་ཧབ / དེ་ཅ / དེ་སྨན། / དེ་ཅང་ / དེ་ཏད / དེ་ཁང / དེ་ཐལུང / དེ་ཚོར / དེ་བཟང / དེ་ཞིམ / ཏེ་ཞིམ་སྨན་ཆུ / ཏེ་ཅ / ཐུག་སྨན / ཚ་པ / ཆ་སྨན / ལྷ / ཁ་ནས་ཐུབ་ཚ་ལྷ་པ / ཚོར་བ / བཟང་ཏེ

ལྷ་པའི་ཏུ་ཏོ། noun

lha pé ru to

පාලම

paālama

ཕ་ལྷན་ཆ། / འཛེལ་ལས / འཛེལ་མཐུད / ཐུ་ངཡོན་ཐོང་ས / ལྷ་པའི་ཏུ་ཏོ / མེག་ཤེལ་ཕ / ཤོ་ཚལ / ཟམ་པ

ལྷ་བྲིས་ལུ་མཁས་རིག་ཙན་ལྷ་ཏུ། noun

lha dri lu khé rik chen ta bu

විශාරද

*vaiśaārada

ལྷ་མ་མཁན / ལྷ་བྲིས་ལུ་མཁས་རིག་ཙན་ལྷ་ཏུ / མེག་འཕྲལ་མཁན་པོ / མེག་འཕྲལ་ཆུད་མི / མེག་འཕྲལ་ལྷོན་མི / ངན་ལྟགས་མཁན / དམིགས་བསལ་གྱི་མཁས་རིག
ཤིང་བཟའི་མཁས་རིག་ཙན

ལྷ་མོ། noun

lha mo

සුරංගනා

sauraṁganaā

དེ་ཟའི་ཏུ་མོ / མཁའ་འགྲོ་མ / ལྷ་མོ

ལྷ་ཡུལ། noun

lha yül

පැරඩයිස්

paæraḍayaisa

ལྷ་ཡུས / ཞིང་ལས

ස්කයි

sakayai

ལྷ་ཡུས / གཙམ / གཙམ་པ / མཚོ་རིས / ཞིང་ལས

සවර්ගයේ

savaragayae

དཀར་ཏོག་ཏོ། / དཀར་སྨོ་ཆེའི། / དཀར་བའི། / ཚ། / ཚ་ཡུས། / ལྷ་ཡུས་ཀྱི / གཙམ་པ / གཙམ་བའི། / མཚོ་རིས། / ཞིང་ལས། / ཞིང་ལས་འདུ་བའི། / ཞིང་ལས་ཀྱི

ལྷ་ཡུལ་གྱི། adj

lha yül gyi

සවර්ගයේ

savaragayae

དཀར་ཏོག་ཏོ། / དཀར་སྨོ་ཆེའི། / དཀར་བའི། / ཚ། / ཚ་ཡུས། / ལྷ་ཡུས་ཀྱི / གཙམ་པ / གཙམ་བའི། / མཚོ་རིས། / ཞིང་ལས། / ཞིང་ལས་འདུ་བའི། / ཞིང་ལས་ཀྱི

ལྷ་ལུ་བསྟེན་ནི། verb

lha lu ten ni

නමස්කාරය

namasakaāraya

ཐུགས་ཤུ་བའི / ཐུགས་འདེན / ལུ་གཡོག / ལྷ་ལུ་བསྟེན་ནི / སྨོན་འདོགས / ཐོན་ལམ་བཏབ་ནི / གསོ་བཅོས / གསོ་ལ་འདོགས / གསོ་ལ་བཏབ / གསོ་ལམ་པ་ནི / འཕྲལ་ཆས་ཚུ་ཞིག་ཅིག/ བཟའ་ཁོད་ཆ་ཚན / ལུ་གཡོག ཞིབས་ཏོག / ལུ་གཡོག ཞིབས་ཏོག ངལ་ཚད / ལྷ་ལུ་ཡོག ཞིབས་ཏོག ངལ་ཚད་ཀྱི / ལྷ་ལུ་ཡོག ཞིབས་ཏོག ངལ་ཚད་ཀྱི

ལྷ་ས་ས། adj

lha si si

දැඩි

daæḍai

ཙཱ་ཙོ་ཅིག་གི / ཐོག / ཕྱ་ས་ས / ཚེན་པོ / ཆུང་ཀུ / ངམ་ངམ / ངམ་ངུགས / བདེན་པའི / ངོག་ལག་ཁ / ངུག་པོ / ཐྲེག་ངམ་ངུགས / ཐྲེག་ལུ་གནས་མི / ཐུ་ཆུས / ངུ་ཀ / ངུམ་ཐུ་ཅིག་གི / ཁར་ངུགས / ཁོ་ཆུ་ཆུང་བའི / ཆུ་ཆུང་ཀུའི / ཐྲོང་པོ / ཐུ་ལག / ལྷ་ལག / ལྷ་རིགས་ཕྱ་ཏུ / ཕ་ས་ས / ཐྲོ་ཆུ་ཆུང་ཀུ / གནས་ཕོག་ཕོ / ཤུགས་ཅན / ངར་ཤུགས / ངོ་མ / ཀོ་མའི / ཐུལ་ཕོག་ཕོ / ཤུགས་ཅན / ཁྲིམས་ཕྱ་ཏུ / ཁྲི་ཀུ / ཆ་ལས་ཅེན / ལན་ལོག་ཕོ / ཤུགས་ཅན / ཁ་ཤུ / ཁ་ཤ / ལན་ལོག

සිහින්

saihaina

ཐུ་ཕྲེས་ཕྲེས / ཐུ་ས་ས / ཕྲེ་མ / ཆུང་ཀུ / ངུམ་ཀ / ཏ་ཚི་ཚི / འཐུང་ལུངས་མེད་པའི / ཁ་མེད་ཕྲེ་མེད / ཕ་ས་ས / ཐྲོ་ཐོལ་ཆུང་བའི / ཉག་ཐུ་ས་ས / ཉམ་ཆུང / ཐལ་ཕོག་ཕོ / ལེགས་ཆུང / ཤུགས་མེད་ས / ཐ་ཤ / ལན་ལོག

කෙට්ටු

kaeṭaṭau

ཐུ་ཕྲེས་ཕྲེས / ཐུ་ས་ས / ཕྲེ་མ / ཆུང་ཀུ / ངུམ་ཀ / ཏ་ཚི་ཚི / ཕ་ས་ས / ཐལ་ཕོག་ཕོ / ཐུ་ཤ

ལྷ་ག་ནི། verb

lhak ni

කියවන්න

kaiyavanana

བང་ཕྱོན་ནི / ཕ་ག་ནི / ཕ་ལ་ནི / ཐ་ལོག་རིག་ནང་ཕ་ཤ / གཙང་ཐུང་འཚོ་ལ་ཞིབ / ཐོ་བཀོད་ནི

ඉකම්මවා

ikamavaā

ཕ་ག་ནི / མང་ངག་ནི / ཚད་ལས་བཤད་ནི

ལྷ་ག་པར། adv

lhak par

පස්ලස්

palasa

ལ་ཅང / ངག་ཐ་ལ / ཁ་ཐོང / ཕ་ལ་ཤ / ཕ་ག་ལ / ཕ་ག་ལ / ཕ་ནས་ཐབས / མང་ལུ་ལ

නිහඬව

naihaňḍava

ང་ཕྱོ / ང་ཕྱོ་ཡང / ང་ཚུན / བདེ་ལ་ཁ / ངེ་ལ་ཁ་ཀ་བཞིན / ངེ་ཞི་ཅིང / ལ་ཅེང་ལས / ཉིང་ལ་ལ་ཅང / ཨིན་ཐུང / འཇམ་ལས་ཐཙུག་ནི / ཐུ་ཅིང་ལས / ཁ་ཤ་ནི་ཅིང / ཁ་ལ / ཕ་ལ / ལ་ཁ / ལ་ཅ / ལ / ཕ་ལ་ཤ / ལ་ར་ནི་ཅིང / ཕ་ལ་ཤ / ཕ་ལ / ཕ་ལ / ཕ་ལ

ལྷག་པར་དུ། adv
lhak par du

අතිරේක

atairaeka

විශේෂයෙන්

vaiśaeṣayaena

ལྷག་པར་དུ / དམིགས་བསལ

විශේෂයෙන්ම

vaiśaeṣayaenama

ལྷག་མ། adj
lhak ma

අවශේෂ

avaśaeṣa

འདས་མ་ཐག་པའི / འདས་ཚར་གྱི / ཉིང་སྨོན / ལྷག་མ / ཉེ་དུས / གཞན

ඉතිරි

itairai

བར་མཚམས / རྒྱབ་ཤུལ་ས / ལྷག་མ / ཐུ་བཏྲངས་ཀྱི་མཚམས / ངལ་གསང / ངལ་གསོ / ངལ་ཉམོ / གཞན་མི

වෙනත්

vaenata

འདས་མ་ཐག་པའི / འདས་ཚར་གྱི / ཉིང་སྨོན / ལྷག་མ / ཉེ་དུས / གཞན

විවේකය

vaivaekaya

བར་མཚམས / རྒྱབ་ཤུལ་ས / ལྷག་མ / ཐུ་བཏྲངས་ཀྱི་མཚམས / ངལ་གསང / ངལ་ཉམོ / ངལ་ཉམོ / གཞན་མི

ལྷག་མཇུག་ལུས་ནི། verb
lhak juk lü ni

නිවාඩු

naivaāḍau

ངན་མཚམས / འགྱོ་ནི / ཁམས་གང / བཀོ་བཞག་ནི / ལྷག་མཇུག་ལུས་ནི / ལུས་ནི / ངལ་གསོ / འཚོན་འགྱོ་ནི / སྨོ་བཤད / གཡུས་སྨོར / བཞག་ནི

ལྷག་མི། noun
lhak mi

පාඨකයා

paāṭhakayaā

ལྷག་མི / སློབ་དཔོ / ཞུན་དཔལ

රීඩර්

raīḍara

ལྷག་མི / སློབ་དཔོ / ཞུན་དཔལ

ལྷག་འཛིན་མ། noun
lhak dzinam

ධාවක

dhaāvaka

འཛིན་གཡོགས / ལྷག་འཛིན་མ / སྒོག་རིག་ནང་གནས་ལྟར་ཚ
ཁ་ཕར་ཚུར་ལྷག་འཛིན་འབད་མི་འཛམ་ཆས

රියදුරු

raiyadaurau

འཛིན་གཡོགས / ལྷག་འཛིན་མ / སྒོག་རིག་ནང་གནས་ལྟར་ཚ
ཁ་ཕར་ཚུར་ལྷག་འཛིན་འབད་མི་འཛམ་ཆས

ལྷག་སྟེ། adv
lhak té

අධික

adhaika

ངང / བ་རྒྱང / དཀར་ཕྱེ / ཉ་ཙང / ཁ་སྐོང / ཀྱང / ལྷག་པར / ལྷག་ལྟེ / ལྷན་ཐབས / མང་ལུ་ལྟེ / གནམ་མེད་ས་མེད / ཤིན་ཏུ / ཡང

තව

tava

ངང / བ་རྒྱང / དཀར་ཕྱེ / ཉ་ཙང / ཁ་སྐོང / ཀྱང / ལྷག་པར / ལྷག་ལྟེ / ལྷན་ཐབས / མང་ལུ་ལྟེ / གནམ་མེད་ས་མེད / ཤིན་ཏུ / ཡང

තවදුරටත්

tavadauraṭata

ངང / བ་རྒྱང / དཀར་ཕྱེ / ཉ་ཙང / ཁ་སྐོང / ཀྱང / ལྷག་པར / ལྷག་ལྟེ / ལྷན་ཐབས / མང་ལུ་ལྟེ / གནམ་མེད་ས་མེད / ཤིན་ཏུ / ཡང

ප්ලස්

palasa

བ་རྒྱང / དཀར་ཕྱེ / ཁ་སྐོང / ལྷག་པར / ལྷག་ལྟེ / ལྷན་ཐབས / མང་ལུ་ལྟེ

ལྷང་ནི། verb
lhé ni

මික්සස්

maikasa

གཞིག་ལར་སྒྲོར་ནི / འདྲེས་སྒྲོར / འདྲེས་ནི / བཟློག་ནི / ལྷ་བཞེ / ལྷ་བཞེ་ནི / ལྷང་ཀྱབ་ནི / ལྷང་ནི / ལྷ་འཛོམས་ནི

මිශ්රණය

maiśaraṇaya

གཞིག་ལར་སྒྲོར་ནི / འདྲེས་སྒྲོར / འདྲེས་ནི / བཟློག་ནི / ལྷ་བཞེ / ལྷ་བཞེ་ནི / ལྷང་ཀྱབ་ནི / ལྷང་ནི / ལྷ་འཛོམས་ནི

ལྷང་ཀྱབ་ནི། verb
lhé kyap ni

මික්සස්

maikasa

གཞིག་ལར་སྒྲོར་ནི / འདྲེས་སྒྲོར / འདྲེས་ནི / བཟློག་ནི / ལྷ་བཞེ / ལྷ་བཞེ་ནི / ལྷང་ཀྱབ་ནི / ལྷང་ནི / ལྷ་འཛོམས་ནི

මිශ්රණය

maiśaraṇaya

གཞིག་ལར་སྒྲོར་ནི / འདྲེས་སྒྲོར / འདྲེས་ནི / བཟློག་ནི / ལྷ་བཞེ / ལྷ་བཞེ་ནི / ལྷང་ཀྱབ་ནི / ལྷང་ནི / ལྷ་འཛོམས་ནི

ལྷན་ཁག noun
lhen khak

අමාත්යාංශය

amaātayaāṁśaya

ལྷན་ཐབས noun
lhen tap

සහායක

sahaāyaka

ཐོང་ཡོགས / ཁྱ་ཚོགས་གི་ཚོགས་ཡོགས / ལྷ་རོགས / ལྷན་ཐབས / ལྷན་ཐབས་འཕྲུལ་ཆས

ප්ලස්

palasa

བ་རྒྱང / དཀར་ཕྱེ / ཁ་སྐོང / ལྷག་པར / ལྷག་ལྟེ / ལྷན་ཐབས / མང་ལུ་ལྟེ

තව

tava

ངང / བ་རྒྱང / དཀར་ཕྱེ / ཉ་ཙང / ཁ་སྐོང / ཀྱང / ལྷག་པར / ལྷག་ལྟེ / ལྷན་ཐབས / མང་ལུ་ལྟེ / གནམ་མེད་ས་མེད / ཤིན་ཏུ / ཡང

අධික

adhaika

ངང / བ་རྒྱང / དཀར་ཕྱེ / ཉ་ཙང / ཁ་སྐོང / ཀྱང / ལྷག་པར / ལྷག་ལྟེ / ལྷན་ཐབས / མང་ལུ་ལྟེ / གནམ་མེད་ས་མེད / ཤིན་ཏུ / ཡང

තවදුරටත්

tavadauraṭata

ངང / བ་རྒྱང / དཀར་ཕྱེ / ཉ་ཙང / ཁ་སྐོང / ཀྱང / ལྷག་པར / ལྷག་ལྟེ / ལྷན་ཐབས / མང་ལུ་ལྟེ / གནམ་མེད་ས་མེད / ཤིན་ཏུ / ཡང

ལྷན་ཐབས་འཕྲུལ་ཆས noun
lhen tap trül ché

සහායක

sahaāyaka

ཐོང་ཡོགས / ཁྱ་ཚོགས་གི་ཚོགས་ཡོགས / ལྷ་རོགས / ལྷན་ཐབས / ལྷན་ཐབས་འཕྲུལ་ཆས

ལྷན་ཐབས་འབད་ནི། verb
lhen tap bé ni

පහසුකම්

pahasaukama

ལྷན་ཐབས་འབད་ནི / ལན་ཐབས་འབད་ནི / ལྷབས་བདེ་དགོས་བཟོ་ནི / མཐུན་ཁྱེན་ཐུར་ནི

ལྷན་ཚོགས noun
lhen tsok

සභා

sabhaā

ལྷན་ཚོགས / ཚོགས་ལྷ / ཚོགས་འཛོམས

ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི adj
lhen kyé kyi

සංජානනීය

saṁjaānanaīya

සහජ

sahaja

སྐྱེས་སྒོམ་ཀྱི / ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི / རང་བཞིན་ཀྱི

ལྷན་མ noun
lhanam

අලුත්වැඩියා

alautavaæḍaiyaā

བཅོ་ཁ / བཅོ་ཁ་ཆུབ་ནི / ལྷན་མ / ལྷན་མ་བཏབ་ནི / ཕྱམས་བཅོས / ཕྱམས་བཅོས་འབད་ནི

ལྷན་མ་བཏབ་ནི། verb
lhanam tap ni

අලුත්වැඩියා

alautavaæḍaiyaā

བཅོ་ཁ / བཅོ་ཁ་ཆུབ་ནི / ལྷན་མ / ལྷན་མ་བཏབ་ནི / ཕྱམས་བཅོས / ཕྱམས་བཅོས་འབད་ནི

ལྷབ་ནི། verb
lhap ni

ඉගෙන

igaena

ཉོ་གོནི / ཐྱང་ནི / ལྷབ་ནི / ཐོ་ལྡ་གཟུང་ནི / དགེ་ཚ་ཕྱུག / ཉེས་ནི / ཆོག་ས་ནི / ཡོན་ཏན་ཕྱུག

කියවන්න

kaiyavanana

བང་ཕྱོན་ནི / ལྷག་ནི / ལྷབ་ནི / ཐོ་ལྡ་ཀློག་ནང་ཕྱུག / གཅད་ཐུང་འཚོལ་ཞིབ / ཐོ་བཀོད་ནི

ප්රගුණ

paragauṇa

ཉོ་གོནི / ཐྱང་ནི / ལྷབ་ནི / ཐོ་ལྡ་ཀློག་ནང་ནི / དགེ་ཚ་ཕྱུག / ཉེས་ནི / ཆོག་ས་ནི / ཡོན་ཏན་ཕྱུག

අධ්යයනය

adhayayanaya

ཚོས་ཚན / ཐྱང་ནི / ལྷབ་ནི / ཐོ་ལྡ་ཐྱོང / ཐོ་ལྡ་གཞུང / ཐུ་ཐགས / ཐུ་ཐགས་ཞིབ་འབད་ནི / ངན་ཕྱེ་ཞིབ

ལྷབ་ཚིར་ནི། verb
lhap tsir ni

පහරක්

paharaka

དབྱ་ནི / ཏང་ནི / བཏང་ནི / འཚོམ་ནི / ཐྱོང་ཁྱད / བཀག་ནི / གླགས་འགེལ་ནི / ཕྱབས་བཚོར་ནི / ཁམ་ཁ་ཁ་ནི / ཐང་ནི / འཕྱུ་ནི / འཕྱལ་ནི / ས་ངན་ས་ནི / གསང་ས་ཕེད་ནི / ཚེལ་ནི / ངལ་ཁ / ཁ་ཁ / ཁ་ཁ / ཁ / ཁ /

སྐྱས་རྒྱབ་རྒྱབ་པའི། *adj*

lhé kyap kyap pé

अपवित्र

apavaitara

སྨ་བཞེས་བཞེས་ཤ། / ཕྱས་རྒྱབ་རྒྱབ་པའི། / མི་གཙང་བ / གཙང་སྨ་མེད་པའི། / བཙོག་པ

འཇུ་མི། *noun*

lhu mi

ཨ་ཙུམཀཱ

æmaka

ཕྱ་ཐུས། / ཕྱ་མི། / ལོག་ཐུས། / ཟླ་ཐུས

འཇུ་རྫས། *noun*

lhu dzé

ཨ་ཙུམཀཱ

æmaka

ཕྱ་ཐུས། / ཕྱ་མི། / ལོག་ཐུས། / ཟླ་ཐུས

ཧོ། *noun*

lho

ད་ཀུཎུ

dakauṇau

ཕྱ། / ཕྱོ་ཕྱོགས

ཧོ་ཕྱོགས། *noun*

lho chok

ད་ཀུཎུ

dakauṇau

ཕྱ། / ཕྱོ་ཕྱོགས

ཧོ་ཨ་མི་རི། *noun*

'ཀའི་ངོམ་གྱི་རིགས་ཅིག

lho a mi ri ké dom gyi rik chik

अलसकम

alasakama

ལེ་བོ / ཕྱོ་ཨ་མི་རི་ཀའི་ངོམ་གྱི་རིགས་ཅིག / ཕྱོ་ཨ་མི་རི་ཀའི་ངོམ་གྱི་རིགས་ཅིག ཕྱིང་ངན

कमामैलि

kamamaælai

ཕྱི་ཕྱིམ / འཚོས་ཀྱིས / ཕྱིང་ངན་ཅན / མཚོགས་དྲགས་མེད་པ / ལེ་བོ / ལེ་བོ་ཅན / ཕྱོ་ཨ་མི་རི་ཀའི་ངོམ་གྱི་རིགས་ཅིག / ཕྱོང་ཕྱོང / ཟླ་རིག་དམན་པ / རིག་པ་ཟླ་ཟླ་ཤ / ཡུན་རིང་བའི / ཕྱོ་ཨ་མི་རི་ཀའི་ངོམ་གྱི་རིགས་ཅིག ཕྱིང་ངན

कमामैलिकम

kamamaælaikama

ལེ་བོ / ཕྱོ་ཨ་མི་རི་ཀའི་ངོམ་གྱི་རིགས་ཅིག / ཕྱོ་ཨ་མི་རི་ཀའི་ངོམ་གྱི་རིགས་ཅིག ཕྱིང་ངན

ཧོ་ཨ་མི་རི། *noun*

'ཀའི་ངོམ་གྱི་རིགས་ཅིག ཕྱིང་ངན

lho a mi ri ké dom gyi rik chik ngen

अलसकम

alasakama

ལེ་བོ / ཕྱོ་ཨ་མི་རི་ཀའི་ངོམ་གྱི་རིགས་ཅིག / ཕྱོ་ཨ་མི་རི་ཀའི་ངོམ་གྱི་རིགས་ཅིག ཕྱིང་ངན

कमामैलिकम

kamamaælaikama

ལེ་བོ / ཕྱོ་ཨ་མི་རི་ཀའི་ངོམ་གྱི་རིགས་ཅིག / ཕྱོ་ཨ་མི་རི་ཀའི་ངོམ་གྱི་རིགས་ཅིག ཕྱིང་ངན

कमामैलि

kamamaælai

ཕྱི་ཕྱིམ / འཚོས་ཀྱིས / ཕྱིང་ངན་ཅན / མཚོགས་དྲགས་མེད་པ / ལེ་བོ / ལེ་བོ་ཅན / ཕྱོ་ཨ་མི་རི་ཀའི་ངོམ་གྱི་རིགས་ཅིག / ཕྱོང་ཕྱོང / ཟླ་རིག་དམན་པ / རིག་པ་ཟླ་ཟླ་ཤ / ཡུན་རིང་བའི / ཕྱོ་ཨ་མི་རི་ཀའི་ངོམ་གྱི་རིགས་ཅིག ཕྱིང་ངན

ཧོ་ནི། *verb*

lhö ni

ঘাতকয়া

ghaātakayaā

འབདཔ་མ་ཚུགས་པའི་ལྟ་ཁག་དགས / བཏེག་ནི / བཏེག་པ / དབག་ནི / ཏང་ནི / ཏང་བ / ཏན་ནི / ཏུང་ཟླ / བཏུང་ནི / བཏུང་བ / འཛེམ་ནི / ཚོར་ནི / ཟོར་བཏུང་ནི / དགག་ནི / ཤང་རིལ་ཕྱ་ཤ / ཟླགས་འཚེལ་ནི / ལག་ངམར་ར / ཕྱོང་ནི / ངམར་བསང་འབད་མི / མི་གསང་མི / མི་གསང་མི་ཐོ / མཉེམ་ནི / གཙོང་ནི / གཙོང་པ / གཙོངས་བཅད་མི / ཁམ་གཏང་ནི / ཐང་ནི / རེག་ནི / རེག་པ / སངས་ནི / གསང་འཛོངས་ཅན / གསང་མི / ཚེལ་ནི / བཅན་མ་ཚུགས་པ / ལྷོ་ཁ་ཁ་ཏ་ནི / ཁ་ཁ་ཏ

ལིཡན་ན

laiyanana

བཙོམ་ནི / ངན་མ་བཏོན་ནི / འཕྲི་ནི / འགྲལ་ནི / ཕྱོང་ནི / བཅམ་ནི / ཐོམ་ཆུ་ནི / ཡེ་ཀུ་འཕྲི་ནི / ཞི་ནི

ལིཧིལ

laihaila

འཕེལ་བ་ཕྱ་ཤ / ཕྱོང་ནི / ཕྱོང་གཏང་ནི / ངལ་སངས་ནི / ངལ་གསོ་ནི / ཞི་ནི

ལིཧིཌིམ

vaihaidaīma

བསྒྲལ་ནི / འཕྲོར་ནི / འཕྲུང་ནི / ལང་ནི / ཕྱོང་ནི / ལོན་ནི / ཕེལས་ནི / གཤེགས་ནི / མཐར་འཕྱོལ་ནི / མཐར་སོན / འཕོན་ནི / འཕོན་ནི

ཌ་ཧཱ

ḷaňgaā

བསྒྲལ་ནི / འཕྲོར་ནི / འཕྲུང་ནི / ལང་ནི / ཕྱོང་ནི / ལོན་ནི / ཕེལས་ནི / གཤེགས་ནི / མཐར་འཕྱོལ་ནི / མཐར་སོན / འཕོན་ནི / འཕོན་ནི

ག་ཙ་ཏ

garasata

བཏེག་ནི / བཏེག་པ / ཏག་ནི / ཏང་ནི / ཏང་བ / ཏན་ནི / ཏུང་ཟླ / བཏུང་ནི / བཏུང་བ / འཛེམ་ནི / ཚར་ནི / ཟླ་ཟླ་ཕུང་ནི / དཀག་ནི / ཤང་རིལ་ཕྱ་ཤ / ཟླགས་འཚེལ་ནི / ཕྱོང་ནི / མཉེམ་ནི / གཙོང་ནི / གཙོང་པ / གཙོངས་བཅད་ནི / ཁམ་ཏང་ནི / ཐང་ནི / ཕྱང་ནི / ཟླ་ནི / ཟླ་ཤ / ཟླ་ཤ / ཟླ་ཤ

ཤ
noun
sha

페티

paetai

ཤ / ཤ་ཚན།

므시

masa

སྐྱོང་བསྡུད། / སྐྱོང་དོན། / ཤ / ཟ་ནི་པི་ཤ

나이타아이

naāṭayayae

སྐན་ཆ་བསྒོག་ནི། / གསང་བའི་འཚར་གཞི། / ཤ / ཤ་གི་དོན་ལ་དང་སྒོ་ལྷ་གི་དོན། 'ལ་ཤ་བདའ་ནི་པི་སེམས་ཅན། / འཁོར་སྐོན་རྩེ་ནི། / ཚེད་ལྷ / ཚེད་རིགས། / ཚེད་སྐྱོན། / ཚེདམོ / ཚེདམོ་རྩེ་ནི། / ཚོང་ལྷ

가리다아

karaīḍaā

སྐན་ཆ་བསྒོག་ནི། / གསང་བའི་འཚར་གཞི། / ཤ / ཤ་གི་དོན་ལ་དང་སྒོ་ལྷ་གི་དོན། 'ལ་ཤ་བདའ་ནི་པི་སེམས་ཅན། / འཁོར་སྐོན་རྩེ་ནི། / ཚེད་ལྷ / ཚེད་རིགས། / ཚེད་སྐྱོན། / ཚེདམོ / ཚེདམོ་རྩེ་ནི། / ཚོང་ལྷ

마시바로

masavala

སྐྱོང་བསྡུད། / སྐྱོང་དོན། / ཤ / ཟ་ནི་པི་ཤ

ཤ་ཁ
noun
sha kha

레아사

raeāsa

ཆུ་ཐར་ཐོར་བཏང་འཚོན་ནི་པི་ཁ / མེ་ཏོག་གི་མིང་ / ཤ་ཁ / གསེག་མ་ཏུང་ཁ / སྐད་ཆོར་མེ་ཏོག / ཚོས་གཞི་ཤ་ཁ / སྐད་ཆོར་མེ་ཏོག ངམར་སྐུ

ཤ་ཁུ
noun
sha khu

수포

saūpa

ཁུ / ཁུ་བ / ཤ་ཁུ / ཤ་ཐང་ / ཚོད་ཁུ་ཉུ་ཏུ

수포피

saupa

ཁུ / ཁུ་བ / ཤ་ཁུ / ཚོད་ཁུ་ཉུ་ཏུ

ཤ་གི་དོན་ལ་ད་ངོས་ཀྱ་གཅ་ཁ
noun
ི་དོན་
ལ་ཤ་བདའ་ནི་པི་ཁེམས་ཅན།
sha gi dön lu dang tro la gi dön lu sha da ni sem chen

가리다아

karaīḍaā

སྐན་ཆ་བསྒོག་ནི། / གསང་བའི་འཚར་གཞི། / ཤ / ཤ་གི་དོན་ལ་ད་ངོས་ཀྱ་གཅ་ཁ / འཁོར་སྐོན་རྩེ་ནི། / ཚེད་ལྷ / ཚེད་རིགས། / ཚེད་སྐྱོན། / ཚེདམོ / ཚེདམོ་རྩེ་ནི། / ཚོང་ལྷ

나아아이타아이

naāṭayayae

སྐན་ཆ་བསྒོག་ནི། / གསང་བའི་འཚར་གཞི། / ཤ / ཤ་གི་དོན་ལ་ད་ངོས་ཀྱ་གཅ་ཁ / འཁོར་སྐོན་རྩེ་ནི། / ཚེད་ལྷ / ཚེད་རིགས། / ཚེད་སྐྱོན། / ཚེདམོ / ཚེདམོ་རྩེ་ནི། / ཚོང་ལྷ

ཤ་ཐང་
noun
sha tang

수포

saūpa

ཁུ / ཁུ་བ / ཤ་ཁུ / ཤ་ཐང་ / ཚོད་ཁུ་ཉུ་ཏུ

ཤ་ད་ང
noun
གཅིག་ཁར་
'བཟའ་ནི་གི་ཛླས་ཁུ་སེར་པོ་ཅིག
sha dang chik khar za ni gi dzé khu serpo chik

아바

aba

ཡང་གར་སྒྲོམ / ཤ་ད་ང་གཅ ི་ཁ་ལར་བཟའ་ནི་གི་ཛླས་ཁུ་སེར་པོ་ཅིག / ཡུངས་ཀར / ཤ་ད་ང་གཅིག་ལར་བཟའ་ནི་གི་ཛླས་ཁུ་སེར་པོ་ཅིག ཡང་ཀར

ཤ་ད་ང
noun
གཅིག་ལར་
'བཟའ་ནི་གི་ཛླས་ཁུ་སེར་པོ་ཅིག
ཡང་ཀར
sha dang chik khar za ni gi dzé khu serpo chik pé kar

아바

aba

ཡང་ཀར་སྒྲོམ / ཤ་ད་ང་གཅ ི་ཁ་ལར་བཟའ་ནི་གི་ཛླས་ཁུ་སེར་པོ་ཅིག / ཡུངས་ཀར / ཤ་ད་ང་གཅིག་ལར་བཟའ་ནི་གི་ཛླས་ཁུ་སེར་པོ་ཅིག ཡང་ཀར

ཤ་བདའ་ནི
verb
sha da ni

체스

caesa

བདའ་འགྱོ་ནི། / བདའ་གཏང་ནི། / ཤ་བདའ་ནི། / ཤ་བདའ་བ / ཏྲིང་བདའ་འགྱོ་ནི། / ཐོག་འདོད་བཚོང་ནི། / སྟོས་ཁྲོས་ནི། / འཚོ་ནི། / འཚོ་བ

다다아마타

daḍayamaṭa

ཙཱཀ་སྦྱ་ངན་འཕྲལ་ཅན། / ཙཱང་ནས་བཟོ་ཉིས། / བདའ་འགྱོ་ནི། / བདའ་གཏང་ནི། / འཛེ་མོ། / བཏུདམོ། / ཤ་བདའ་ནི། / ཤ་བདའ་བ / ཏྲིང་བདའ་འགྱོ་ནི། / ཐོག་འདོད་བཚོང་ནི། / སྟོས་ཁྲོས་ནི། / འཚོ་ནི། / འཚོ་བ

ཤ་བདའ་བ
noun
sha dawa

체스

caesa

བདའ་འགྱོ་ནི། / བདའ་གཏང་ནི། / ཤ་བདའ་ནི། / ཤ་བདའ་བ / ཏྲིང་བདའ་འགྱོ་ནི། / ཐོག་འདོད་བཚོང་ནི། / སྟོས་ཁྲོས་ནི། / འཚོ་ནི། / འཚོ་བ

다다아마타

daḍayamaṭa

ཙཱཀ་སྦྱ་ངན་འཕྲལ་ཅན། / ཙཱང་ནས་བཟོ་ཉིས། / བདའ་འགྱོ་ནི། / བདའ་གཏང་ནི། / འཛེ་མོ། / བཏུདམོ། / ཤ་བདའ་ནི། / ཤ་བདའ་བ / ཏྲིང་བདའ་འགྱོ་ནི། / ཐོག་འདོད་བཚོང་ནི། / སྟོས་ཁྲོས་ནི། / འཚོ་ནི། / འཚོ་བ

ཤ་བདའ་མི
noun
sha da mi

하나타러

hanaṭara

ཏོན་པ / ཤ་བདའ་མི / ཤ་རོགས་པ / ཤ་རོགས་པ

ཤ་བའི་རིགས་ཅིག ཀ་ཤ་བཟུམ
noun
shawé rik chik ka sha zum

무아니

mauvana

ཤཡ་ཥ / ཤ་བའི་རིགས་ཅིག ཀ་ཤ་བཟུམ

ཤ་མུ
noun
sha mu

디리아러

dailaīra

ཏྲམ་པ / ཏྲམ་སྐུ / ཤ་མུ

하투

hatau

ཏྲམ་པ / ཏྲམ་སྐུ / ཤ་མུ

ཤ་ཚ་ཏྲིང་ཚ
noun
sha tsa hing tsa

다아오

dayaāva

ཐྲི་ཚེ་ནི། / སྐྱབས་གཟིགས། / སྐྱོང་རྗེ། / སྐྱོང་རྗེ་བཟུང་ནི། / ཤ་ཚ་ཏྲིང་ཚ / ཐུགས་རྗེ / ཡུན་ལོང་

머라시

marasai

ཐྲི་ཚེ་ནི། / སྐྱབས་གཟིགས། / སྐྱོང་རྗེ། / སྐྱོང་རྗེ་བཟུང་ནི། / ཤ་ཚ་ཏྲིང་ཚ / ཐུགས་རྗེ / ཡུན་ལོང་

사누가미피타

saānaukamapaita

སྐྱོང་རྗེ / ཤ་ཚ་ཏྲིང་ཚ

아누가미파오

anaukamapaāva

ཐྲི་ཚེ་ནི། / སྐྱབས་གཟིགས། / སྐྱོང་རྗེ། / སྐྱོང་རྗེ་བཟུང་ནི། / ཤ་ཚ་ཏྲིང་ཚ / ཐུགས་རྗེ / ཡུན་ལོང་

ཤ་ཚན
noun
sha tsen

페티

paetai

ཤ / ཤ་ཚན།

ཤ་རིམ
noun
sha rim

퍼라치라아

paraācaīraya

ཤ་རིམ / ཕྱིག་ལེ་བཀག་ཚས

ཤ་རུས་གཅིག་པའི
adj
sha rü chik pé

스바하이가

savabhaāvaika

ཙཪ་ཏ་ཀ་ཊ་ལྟག་ཀྱི / བཅོས་མེན་ཀྱི / སྐྱེས་ལྡང་གི / མ་བཅོས་པའི / ར་བཞིན་ཀྱི / རིགས་ཀུང་ཀྱི / ཤ་ཏུས་གཅིག་པའི / གཤིས་ལྟག་ཀྱི

ཤ་རོགས་པ
noun
sha rok pa

하나타러

hanaṭara

ཏོན་པ / ཤ་བདའ་མི / ཤ་རོགས་པ / ཤ་རོགས་པ

ཤ་རོགས་པ
noun
sha rogsapa

하나타러

hanaṭara

ཏོན་པ / ཤ་བདའ་མི / ཤ་རོགས་པ / ཤ་རོགས་པ

ཤ་ལན
noun
sha len

파리가내미메

palaigaænaīmae

དབྱ་ལན / འགོན་ལན / ངན་ལན / ཤ་ལན

ཤ་ཟ་ཏུ
adj
sha ta bu

가라투라가니니

kalaātaurakaina

དུས་ཆུན་མེད་པའི / ཕེད་ཤུགས་ཀྱང་བའི / བཏུ་ལམ / བཏུ་ལམ་རེ / ཤུགས་ཤུགས་རེ / དཀོན་དྲགས / དཀོན་དྲགས་ཕྲེ / མ་འཚོས / ཁྱང་དྲགས / ཁྱང་ཁྱང་ཕྲེ / རེ་ཕིག་ཤུགས / ཤ་ཟ་ཏུ / འཚོ་ཆུང་ཕྲེ / འཚོ་ལ་ཕྲོམ / ཤ་བཙོམ

두러라하

dauralabha

དུས་ཆུན་མེད་པའི / ཕེད་ཤུགས་ཀྱང་བའི / དཀོན་དྲགས / མ་འཚོས / ཁྱང་དྲགས / ཤ་ཟ་ཏུ / འཚོ་ཆུང་ཕྲེ / འཚོ་ལ་ཕྲོམ / ཤ་བཙོམ

ཤག་སྐོར
noun
shak kor

아다

yaāḍa

རྩ་གསལ / ཁྱམས་ར / ཝོ་ཐང་ / ཤག་སྐོར / ཁྲིམས་ཁང་ / ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས / ཚེད་ར

어디가라나아

adhaikaraṇaya

རྩ་གསལ / ཁྱམས་ར / ཝོ་ཐང་ / ཤག་སྐོར / ཁྲིམས་ཁང་ / ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས / ཚེད་ར

메러바

maḷauva

རྩ་གསལ / ཁྱམས་ར / ཝོ་ཐང་ / ཤག་སྐོར / ཁྲིམས་ཁང་ / ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས / ཚེད་ར

ཤན་ཞུགས
noun
shen zhuk

바라포머

balapaæma

བཅའ་ཁྲིམས / འཚར་ལྡང་ / ཐྲོས་གར་འཁྲབ་ནི། / འཁྲས་ཏུ / ཁྱུད་འཁྲས / ཁྱེ་བ / ཁྱེམ / ཁྱེམ་ཤུགས / ཐུགས་འཁྲས / ལྟ / ལྟ་འཁང་ནི། / ལས་འཁྲས / ལང་ས་ལོ / ལང་ས་ལོ་ཆུབ་ནི། / ཐྲོག་བརྟན་ཚེ་ནི། / ཆུ་མ་སྨིན / ལྡང་འཚར / ལྡང་བ / ཆུ་མ་འགྱུར་ལྡོན་ནི། / ངལ་རངས / ཡར་ཕེངས / རེ་མོ་ཕྱུ་ཏུ / ཤན་ཞུགས / ཤན་ཞུགས་ནི། / ཤུགས / ཤུལ / ཐོན་འཕྲས / ཚོས་འཕྲས / ཚོར་ལྡང / ཚོར་བ / དབང་ཏུ་ཐལ་ནི། / དབང་ཐལ / ཡིད་ཚེས

ཤན་ཞུགས་ནི
verb
shen zhuk ni

바라포머

balapaæma

བཅའ་ཁྲིམས / འཚར་ལྡང་ / ཐྲོས་གར་འཁྲབ་ནི། / འཁྲས་ཏུ / ཁྱུད་འཁྲས / ཁྱེ་བ / ཁྱེམ / ཁྱེམ་ཤུགས / ཐུགས་འཁྲས / ལྟ / ལྟ་འཁང་ནི། / ལས་འཁྲས / ལང་ས་ལོ / ལང་ས་ལོ་ཆུབ་ནི། / ཐྲོག་བརྟན་ཚེ་ནི། / ཆུ་མ་སྨིན / ལྡང་འཚར / ལྡང་བ / ཆུ་མ་འགྱུར་ལྡོན་ནི། / ངལ་རངས / ཡར་ཕེངས / རེ་མོ་ཕྱུ་ཏུ / ཤན་ཞུགས / ཤན་ཞུགས་ནི། / ཤུགས / ཤུལ / ཐོན་འཕྲས / ཚོས་འཕྲས / ཚོར་ལྡང / ཚོར་བ / དབང་ཏུ་ཐལ་ནི། / དབང་ཐལ / ཡིད་ཚེས

གཤག་སྒོར།
noun
shap gor

කරපටි

karapaṭai

གོང་ / སྐེ་རྒྱན / སྐེ་འཚོར / ཤགས་སྒོར / ཤལ་འཚོར / ཕྱག་སྒོར

මාලයක්

maālayaka

གོང་ / སྐེ་རྒྱན / སྐེ་འཚོར / ཤགས་སྒོར / ཤལ་འཚོར / ཕྱག་སྒོར

ཤཱ་པོ།
noun
shawa po

මුවන්

mauvana

ཤཱ་པོ / ཤ་བའི་རིགས་ཅིག ཀ་ཤ་བཟུམ

ཤར།
noun
shar

නැගෙනහිර

naægaenahaira

འཇམ་གླིང་ཤར་ཕྱོགས / ཤར / ཤར་ཕྱོགས / ཤར་གླིང་

ཤར་གླིང་
noun
shar ling

නැගෙනහිර

naægaenahaira

འཇམ་གླིང་ཤར་ཕྱོགས / ཤར / ཤར་ཕྱོགས / ཤར་གླིང་

ཤར་ནི།
verb
shar ni

හැඩය

haæḍaya

ཨང་ཡིག / ཆགས་ནི / འདུ་རིས / བཟློག་ནི / ཀྱངས་ཀ / འཛིང་ནི / ཁྱད་ཆོས / ཁྱད་རྒྱས / མི་མཐོང་གཏམ་ཅན / ཏོ་པོ / པར་རིས / ཤར་ནི / བཏགས་ནི / དབྱིབས / བཟོ་བཀོད་འབད་ནི / བཟོ་རྒྱམ / བཟོ་ཆེ / བཟོ་ལྟ / བཟོ་དབྱིབས / གཟུགས་རིས / གཟུགས་གཞི / ཨང་ཡིག ཨང་ཁྲིས

සවරූපයක්

savaraūpayaka

ཨང་ཡིག / ཆགས་ནི / འདུ་རིས / བཟློག་ནི / ཀྱངས་ཀ / འཛིང་ནི / ཁྱད་ཆོས / ཁྱད་རྒྱས / མི་མཐོང་གཏམ་ཅན / གཅན་ལྟར་ཅ / ཏོ་པོ / པར་རིས / ཤར་ནི / བཏགས་ནི / དབྱིབས / བཟོ་བཀོད་འབད་ནི / བཟོ་རྒྱམ / བཟོ་ཆེ / བཟོ་ལྟ / བཟོ་དབྱིབས / གཟུགས་རིས / གཟུགས་གཞི / ཨང་ཡིག ཨང་ཁྲིས

පෙනී

paenaī

འཆར་ནི / འཛུང་ནི / སྟང་ནི / ཤར་ནི / འཚོན་ནི / མཐོང་ནི

ཤར་ཕྱོགས།
noun
shar chok

නැගෙනහිර

naægaenahaira

འཇམ་གླིང་ཤར་ཕྱོགས / ཤར / ཤར་ཕྱོགས / ཤར་གླིང་

ཤལ།
noun
shel

කඹය

kaṁbaya

གཅིག་ཤུལ་གཅིག་ཐུང་ / རྒྱུད་ཐུང་ / རིམ་ཐུང་ / ཤལ / ཐལ་ཤ / ཁེང་པ / ཚན

ཤལ་འཚོར།
noun
shel khor

කරපටි

karapaṭai

གོང་ / སྐེ་རྒྱན / སྐེ་འཚོར / ཤགས་སྒོར / ཤལ་འཚོར / ཕྱག་སྒོར

මාලයක්

maālayaka

གོང་ / སྐེ་རྒྱན / སྐེ་འཚོར / ཤགས་སྒོར / ཤལ་འཚོར / ཕྱག་སྒོར

ཤྭ་ཀ་ཆེན་ཡོར་མོ
noun
shak nya chen yor mo

මෝරා

maeāraā

མཁུ་འབྱིང་རྒྱབ་མེ / ཆུ་མཚོའི་ཀ་ཆེན་གྱི་རིགས་ཅིག / ལོག་པའི་ཐོག་སྟོན་ཡོག་ལས་ རིན་གོང་ཕེབས་སྟོང་བསྡུག་མེ / ཤ ཀ ཀ་མཚོའི་ཀ་ཆེན་གྱི་རིགས་ཅིག ཕྱི་འགྱུར་སྟོན་ཁྱིན་མེ / ཤྭ ཀ་ཆེན་ཡོར་མོ

ཤི་ནི།
verb
shi ni

විනාශ

vainaāśa

ཐུང་ཀ / ཇོག་ས་ནི / བཟློ་ས་ཐུར་ / མེད་པ་འགྱོ་ནི / མེད་པ་གཏང་ནི / ཁམ་ཤུང་ / ཤི་ནི / ཐོར་བཤིག / ཆ་བཟློ་ས་གཏང་ནི / ཆ་ལོར་གཏང་ནི / དབུལ་ཡོངས / དབུལ་ཡོར་འགྱུར་ནི / ཡལ་ནི / ཞེག་རལ / ཞེག་ཤུལ / ཐོར་བཤིག ཀུང་འགོག་ས / ཐོར་ཅ

වැටීම

vaæṭaīma

འབབ་ནི / འཛུང་ནི / ངལ་ནི / འགྱེལ་ནི / འགྱུར་ནི / འཛུང་ནི / འཚེལ་ནི / ཁུ་ཤིམ་གོ་འགྱུར་ནི་ཁ་ཤུ་ཤ / ངར་ / ངར་ལགོ / ཐྭན་ཀྱི་ཕྱིས་ཤ / ཐྭན་ཕྱིས་ / གནམ་གྱུ་ནང་ལས་ལགོ་གཏང་ནི་བཟུམ / ཤམ་ནི / ཕོག་ནི / ཞེ་ཤ / ཐོར་ནི / ཕྱིས་ཤ / ཐོ་ཀ / ཚུ་ / ཡ ཚ ཚ ཀ ཀ / ཕྱིས་ཤ་ལ་ཁ་ཕྱིས / ཡ ཚ ཚ ཀ ཀ ངལ ངལ ངལ ངལ

ཤི་ནི་མེད་པའི།
adj
shi ni mé pé

අමරණීය

amaraṇaīya

ཡ ཏ ཀ ཀ ར ང ད ན ད ས ཤ / འཚེ་མེད / འཚེ་མེད / འཚེ་བ་མེད་པའི / ཐུན་ཤི་མེད་པའི / ཐུན་ཤི་མེད་ཤ / ཤི་ནི་མེད་པའི / ཤི་ནི་མེད་ཤ / ཤི་ནི་མེད་ཤ / ཏ ཀ ལ ཏ ཀ / ཏ ཀ ཏ ད ན ད ས ཤ

ཤི་ནི་མེད་པ།
noun
shi ni medpa

අමරණීය

amaraṇaīya

ཡ ཏ ཀ ར ང ད ན ད ས ཤ / འཚེ་མེད / འཚེ་མེད / འཚེ་བ་མེད་པའི / ཐུན་ཤི་མེད་པའི / ཐུན་ཤི་མེད་ཤ / ཤི་ནི་མེད་པའི / ཤི་ནི་མེད་ཤ / ཤི་ནི་མེད་ཤ / ཏ ཀ ལ ཏ ཀ / ཏ ཀ ཏ ད ན ད ས ཤ

ཤི་ཝ
noun
shiwa

මරණ

maraṇaya

འཇིག་པའི་ཆོས་ཅན / ཤི་ཚད / འཚེ་བ / མཏུག་བརླ / ཤི་ཝ

ཤི་ཚད
noun
shi tsé

මරණ

maraṇa

འཇིག་པའི་ཆོས་ཅན / ཤི་ཚད / འཚེ་བ / མཏུག་བརླ / ཤི་ཝ

ཤིང་ཀྲོ
noun
shing tro

තැටි

taæṭai

ཤིང་ཁུ
noun
shing khu

යෞෂ

yauṣa

ཡ་བའི་ནང་ཡོད་མེ་བཅེས་སྟོ་བཞི་ཞིའི་ཆ / ཤིང་འབྲས་ཀྱི་ཁུ་བ / ཤིང་ཁུ / ཤིང་སྐྱེད་ཆ / ཤིང་ནང་གི་ཆུ / བཞུ་ཆུ

ཤིང་གི་ཞལ་ལག
noun
shing gi zhel lak

සැරයටි

saærayaṭai

དམ་དམ / ཤིང་གི་ཞལ་ལག / ཏས་ཐག / ཇེང་ཕྱུག / ཇེ / ཤིང་གི་ཞལ་ལག ལགར་ཤ / ཏས་ཐག ཇེང་ལགར / ཇེང་ཕྱུག ཕྱིན

මැලියමි

maælaiyama

ཕྱིན / དམ་དམ / ཐྭར་ནི / འབྱར་ཇེ / ཤིང་གི་ཞལ་ལག / ཏས་ཐག / ཇེང་ཕྱུག / ཇེ / ཤིང་གི་ཞལ་ལག ལགར་ཤ / ཏས་ཐག ཇེང་ལགར / ཇེང་ཕྱུག ཕྱིན

ཤིང་ཆས
noun
shing ché

දැව

daæva

ཤིང་ / ཤིང་ཆས / ཤིང་ཞུ / ཤིང་ལྷོས / ཇེང་གཞོང་ / ཚལ་མ

ཤིང་ཏོག་ཌོ་ཁ
noun
shing tok dok ma

පළතුරු

paḷataurau

ཐུལ་འབྲས / ཤིང་འབྲས / ཟ / ཤིང་ཏོག ཌོ་ཁ

ཤིང་ད
noun
ད་ཞེམས་ཅན་ཀྱི་རིགས་བཟུམ

shing dang sem chen gyi rik zum

පවුලේ

pavaulae

ཐེ་ཚན / ནང་ཚན / རིགས / ཤིང་ངང་ཞེམས་ཅན་ཀྱི་རིགས་བཟུམ / བཟའ་ཚང

ཤིང་ནང་གི་ཆུ
noun
shing nang gi chu

යෞෂ

yauṣa

ཡ་བའི་ནང་ཡོད་མེ་བཅེས་སྟོ་བཞི་ཞིའི་ཆ / ཤིང་འབྲས་ཀྱི་ཁུ་བ / ཤིང་ཁུ / ཤིང་སྐྱེད་ཆ / ཤིང་ནང་གི་ཆུ / བཞུ་ཆུ

ཤིང་ཞ
noun
shing zha

දැව

daæva

ཤིང་ / ཤིང་ཆས / ཤིང་ཞུ / ཤིང་ལྷོས / ཇེང་གཞོང་ / ཚལ་མ

ཤིང་ཞོ་ལོ
noun
shing zhamo

දැව

daæva

ཤིང་ / ཤིང་ཆས / ཤིང་ཞུ / ཤིང་ལྷོས / ཇེང་གཞོང་ / ཚལ་མ

ཤིང་འགྱེལ་ཏ
noun
shing gyel ta

ලේනා

laenaā

ཤིང་འགྱེལ་ཏ / ཏོར་ཏོ་ལ

ලේනුන්

laenauna

ཤིང་འགྱེལ་ཏ / ཏོར་ཏོ་ལ

ཤིང་འབྲས
noun
shing dré

පළතුරු

paḷataurau

ཐུལ་འབྲས / ཤིང་འབྲས / ཟ / ཤིང་ཏོག ཌོ་ཁ

ཤིང་འབྲས་ཀྱི་ཁུ་བ
noun
shing dré kyi khuwa

යෞෂ

yauṣa

ཡ་བའི་ནང་ཡོད་མེ་བཅེས་སྟོ་བཞི་ཞིའི་ཆ / ཤིང་འབྲས་ཀྱི་ཁུ་བ / ཤིང་ཁུ / ཤིང་སྐྱེད་ཆ / ཤིང་ནང་གི་ཆུ / བཞུ་ཆུ

ཤིང་འབྲས་ཅིག་གི་མིང
noun
shing dré chik gi ming

පෙයා

paeyaā

ཕྲེ / ཤིང་འབྲས་ཅིག་གི་མིང

ཤིང་ར
noun
shing ra

රැකවරන

raækavarana

ཤིང་ར་དང་ཚོད་བསྡེ་བཏབ་ས
noun
shing ra dang tsö sé tap sa

ඇද

æda

ཆུའི་གཤམ / ཇོ་གཅན / ཀུག་ཀུགས / ཁ་ལ་ཁྲི / བོག་གཅན / ས་ཐྲོར / གཤམ / ཤིང་ར་དང་ཚོད་བསྡེ་བཏབ་ས

ඇඳ

æñda

ཆུའི་གཤམ / ཇོ་གཅན / ཁ་ལ་ཁྲི / བོག་གཅན / ས་ཐྲོར / གཤམ / ཤིང་ར་དང་ཚོད་བསྡེ་བཏབ་ས

ཤིང་རྟ
noun
shing ta

මැදිරිය

maædairaiya

རེལ་ལེའི་ཁང་མིག / ཤིང་རྟ / ཤིང་རྟ་འཚོར་ལོ

ཤིང་རྟ་འཚོར་ལོ
noun
shing ta khor lo

මැදිරිය

maædairaiya

རེལ་ལེའི་ཁང་མིག / ཤིང་རྟ / ཤིང་རྟ་འཚོར་ལོ

ཤིང་ཟླ་བུ adj
shing ta bu

නොමේරූ
naeāmaeraū

མ་ལུགས། / མེས་མ་བཏགས། / ནོ་མ་ལུགས། / ནོ་ཚོར་མ་སྨིན་རྒྱ། / ཤིང་ཟླ་བུ

ཤིང་པཀས noun
shing pak

චර්ම
carama

པགས་ཀོ / པགས་ཀོ་སྦུ་ཅནམ / ཐུ / ཐུ་ཅན / རོ་ཕྱི་ previous ཁ་ཟས / མེཏས་ཅན་ཀྱི་ཐུ / ཤིང་ལྷགས / ཏོོབ་མདའི་ཐུ

පොත්ත
paeātata

པགས་ཀོ / པགས་ཀོ་སྦུ་ཅནམ / ཐུ / ཐུ་ཅན / རོ་ཕྱི་ previous ཁ་ཟས / མེཏས་ཅན་ཀྱི་ཐུ / ཤིང་ལྷགས / ཏོོབ་མདའི་ཐུ

ලෞම
laeāma

པགས་ཀོ / པགས་ཀོ་སྦུ་ཅནམ / ཐུ / ཐུ་ཅན / རོ་ཕྱི་ previous ཁ་ཟས / མེཏས་ཅན་ཀྱི་ཐུ / ཤིང་ལྷགས / ཏོོབ་མདའི་ཐུ

සම
sama

པགས་ཀོ / པགས་ཀོ་སྦུ་ཅནམ / ཐུ / ཐུ་ཅན / རོ་ཕྱི་ previous ཁ་ཟས / མེཏས་ཅན་ཀྱི་ཐུ / ཤིང་ལྷགས / ཏོོབ་མདའི་ཐུ

ཤིང་སྐྱེད་ཆུ noun
shing kyé chu

යුෂ
yauṣa

ཤ་བའི་ནང་ཡོད་མེ་བཞེས་སོ་བཞུ་ནི་ཆུ / ཤིང་འབས་ཀྱི་ཤུ་བ / ཤིང་ཤུ / ཤིང་སྐྱེད་ཆུ / ཤིང་ནང་གི་ཆུ / བཞུ་ཆུ

ཤིང་ཆུ noun
shing na

වෘක්ෂලතා
vṛkaṣalataā

ཤིང་སྤོས noun
shing pö

ලැවෙන්ඩර්
laæevanaḍara

ཤིང་ noun
shing

දැව
daæva

ཤིང་ / ཤིང་ཚས / ཤིང་ཞུ / ཤིང་ཞུགས / ཁྲིད་གཚོང་ / ཚོས་མ

ཤིན་ཏु adv
shin tu

තව
tava

ཧང་ / ད་ལྟང་ / དྲགས་སྟེ / ཅ་ཙང་ / ཁ་སྨོང་ / ཀྱང་ / ཚུལ་པར / ཚུལ་ཁྲེ / ཆུན་ཐབས / མང་ལུ་ཐེ / གནམ་མེད་ས་མེད / ཤིན་ཏु / ཡང་

එසේ
esae

ཕྱིས་ལུ / ཕྱིན་ཚད / དེ་ཙིག / དེ་གོས་ཐེ / དེ་ལུ་བཏེན་ཏु / དེ་བཞིན / དེ་བཟུམ / ཤའི་བཟུམ་ཐེ / ཀྱེད་ལས / ཅ་ཙང་ / ཇེས་ལུ / གནམ་མེད་ས་མེད / ཤིན་ཏु / ཤུལ་ལས / དེ་ཙིག དེ་བཟུམ་ཐེ

තවදුරටත්
tavadauraṭata

ཧང་ / ད་ལྟང་ / དྲགས་སྟེ / ཅ་ཙང་ / ཁ་སྨོང་ / ཀྱང་ / ཚུལ་པར / ཚུལ་ཁྲེ / ཆུན་ཐབས / མང་ལུ་ཐེ / གནམ་མེད་ས་མེད / ཤིན་ཏु / ཡང་

ඕනෑවට
ōnaæveṭa

ཧང་ / ཅ་ཙང་ / ཀྱང་ / གནམ་མེད་ས་མེད / ཤིན་ཏु / ཡང་

අන්තවාදී
anatavaādaī

ཐོག / ཚེན་པོ / ཆོང་ཁ་ཏད་ཙན / གནམ་མེད་ས་མེད / ཤིན་ཏु / མཐའ / མཐའ་མ / མཐའ་མའི / ཐུ་བ་ཐོག་ཁྱེད་མེ / མཐར་ཐུག་གི / ཐུ་བ་ཐོག་ཁྱེད་མེ

ද
da

ཧང་ / ཅ་ཙང་ / ཀྱང་ / གནམ་མེད་ས་མེད / ཤིན་ཏु / ཡང་

අන්ත
anata

ཐོག / ཚེན་པོ / གནམ་མེད་ས་མེད / ཤིན་ཏु / མཐའ / མཐའ་མ / མཐའ་མའི / མཐར་ཐུག་གི

අධික
adhaika

ཧང་ / ད་ལྟང་ / དྲགས་སྟེ / ཅ་ཙང་ / ཁ་སྨོང་ / ཀྱང་ / ཚུལ་པར / ཚུལ་ཁྲེ / ཆུན་ཐབས / མང་ལུ་ཐེ / གནམ་མེད་ས་མེད / ཤིན་ཏु / ཡང་

අතිශයින්
ataiśayaina

གཙིག་རང་ / འདི་ཁོ་ན་རང་ / འདི་རང་ / དྲག་ཤོས / ཅ་ཙང་གོས / ཁྱད་ཆོག་གི / འགན་བསྡུར་སྟོན་པའི་ཆོག་ཤོག་གས / གནམ་མེད་ས་མེད / རབ་ཏु / ཤིན་ཏु / ཤིན་ཏु་ནས / ཆུ་ཐུ / དབེར་ན་ མཐོ་ཤོས

ඉතා
itaā

ཐོག / གཙིག་རང་ / འདི་ཁོ་ན་རང་ / འདི་རང་ / དྲག་ཤོས / དུས་ཚོད / ཁོ་གནས་ཆུ་ཐུ / ཅ་ཙང་གོས / ཁྱད་ཆོག་གི་འགན་བསྡུར་སྟོན་པའི་ཆོག་ཤོག་གས / ལེ་ཤ་གོས་རང་ / གནམ་མེད་ས་མེད / མངམ་རང་ / ཕལ་ཆེར / ར་བཅེ་བཅེཁ / རབ་ཏु / ཤིན་ཏु / ཤིན་ཏु་ནས / ཆུ་ཐུ / མཐོ / མཐོ་དྲགས / མཐོ་ཚད / མཐོ་བ / དབེར་ན་ མཐོ་ཤོས

ཤིན་ཏु་ནས adv
shin tu né

අතිශයින්
ataiśayaina

གཙིག་རང་ / འདི་ཁོ་ན་རང་ / འདི་རང་ / དྲག་ཤོས / ཅ་ཙང་གོས / ཁྱད་ཆོག་གི / འགན་བསྡུར་སྟོན་པའི་ཆོག་ཤོག་གས / གནམ་མེད་ས་མེད / རབ་ཏु / ཤིན་ཏु / ཤིན་ཏु་ནས / ཆུ་ཐུ / དབེར་ན་ མཐོ་ཤོས

ඇත්තටම
ætataṭama

དོན་ལས་རང་ / ངང་ཡོར / ཅ་ཙང་གོས / ཇོ་མར་རང / ཇོ་མར / ཤིན་ཏु་ནས

ඉතා
itaā

ཐོག / གཙིག་རང་ / འདི་ཁོ་ན་རང་ / འདི་རང་ / དྲག་ཤོས / དུས་ཚོད / ཁོ་གནས་ཆུ་ཐུ / ཅ་ཙང་གོས / ཁྱད་ཆོག་གི་འགན་བསྡུར་སྟོན་པའི་ཆོག་ཤོག་གས / ལེ་ཤ་གོས་རང་ / གནམ་མེད་ས་མེད / མངམ་རང་ / ཕལ་ཆེར / ར་བཅེ་བཅེཁ / རབ་ཏु / ཤིན་ཏु / ཤིན་ཏु་ནས / ཆུ་ཐུ / མཐོ / མཐོ་དྲགས / མཐོ་ཚད / མཐོ་བ / དབེར་ན་ མཐོ་ཤོས

ཤིན་ཏु་ལེགས་པའི adj
shin tu lek pé

මනස්කාන්ත
manasakaānata

ཐོག / ཚེན་པོ / མཆོག་ཏु་ཐུར་བའི / ཆུ་ཚེན་པོ / ཤིན་ཏु་ལེགས་པའི

ཤིའུ་ལི noun
shiu li

සිවලා
saivalaā

ཆུ་གར་འགོ / ཤིའུ་ལི

ཤུགས noun
shuk

ප්‍රබලතාවය
parabalataāvaya

གང་ནས་འགོར / ཐུན་ཚིན / ཁྱད་ཆོ / ནུས་པ / ནུས་ཤུགས / ཐུན་ཚོར / ཤུགས / ཤུགས་ཤུགས / ཚ / ཡོན་ཏན

බලපෑම
balapaæma

བཅའ་ཁྲིམས / འཚར་ལྡང / ཐོག་གར་འཕྲལ་ཆེ / འཕྲས་ཀ / ཀུན་འཕྲས / ཐ་བ / ཆེན་ཆེ / ཆེན་ཤུགས / ཐུགས་འཕྲས / ལྟ / ལྟ་འབད་ཆེ / ལས་འཕྲས / ལང་ཐོག / ལང་ཐོག་ཀུབ་ཀི / ཐོག་བརྟན་ཚེ་ཆེ / རྣམ་ཐེན / ལྡང་འཚར / ལྡང་པ / རྣམ་འགྱུར་ཐོན་ཆེ / ངལ་རངས / ཡར་ཕེངས / རི་མོ་ཕྱུ་ཐུ / ཤན་ཞུགས / ཤན་ཞུགས་ཆེ / ཤུགས / ཤུལ / ཐོན་འཕྲས / ཁྲིས་འཕྲས / ཚོར་ལྡང་ / ཚོར་པ / དཔང་དུ་ཐལ་ཆེ / དཔང་ཐལ / ཡིད་ཆེས

බලහත්කාරයෙන්
balahatakaārayaena

བང་བསྟོང་ཆེ / འབད་བཤུགས་ཆེ / ཐྲོག་ལས་ཀྱང / ཐེ / འཛིན་ཤུགས / ཐུན་ལས་འཛིར / ཐྲིང་ཐྲིང་ / ཀྱང་ལས / ཁེ་ཚོ / ཐོག་ཅེ / ཐོག་ཤུགས / དམག་དཔུང་དང་དམག་ཐེ་ཁྲ་ཐུ / མི་དང་ཆུལ་ལས་ཁྲ་ཐུ / གཅོད་འགྲེ / ནུས་པ / ནུས་ཤུགས / ཁྱིང་ཐོ་ལས / ཤུགས / ཐལ་ཏ་ཐུགས / ཐོ་ལས / ཐོ་ལས་ཅན / ཐོ་ལས་ཤུགས / ཚ / ཐུབ་ཐེ / ཐུབ་ཤུགས / ཤུགས / ཐལ / ཡོན་ཏན / ཏག་ལས / ཏམ་ཅེ

විදුලිබල
vaidaulaibala

བང་བསྟོང་ཆེ / འབད་བཤུགས་ཆེ / ཐྲོག་ལས་ཀྱང / ཐེ / འཛིན་ཤུགས / ཐུན་ལས་འཛིར / ཐྲིང་ཐྲིང་ / ཏཱའ་ཐོ / ཀྱང་ལས / ཁེ་ཚོ / ཐོག་ཅེ / ཐོག་ཤུགས / དམག་དཔུང་དང་དམག་ཐེ་ཁྲ་ཐུ / མི་དང་ཆུལ་ལས་ཁྲ་ཐུ / གཅོད་འགྲེ / ནུས་པ / ནུས་ཤུགས / ཁྱིང་ཐོ་ལས / ཤུགས / ཐལ་ཏ་ཐུགས / ཐོ་ལས / ཐོ་ལས་ཅན / ཐོ་ལས་ཤུགས / ཚ / ཐུབ་ཐེ / ཐུབ་ཤུགས / ཤུགས / ཐལ / ཡོན་ཏན / ཏག་ལས / ཏམ་ཅེ

ශක්තිය
śakataiya

ཐུན་ལས་འགོར / ཐྲིང་ཐྲིང་ / ཀྱང་ལས / ཁེ་ཚོ / ནུས་པ / ནུས་ཤུགས / ཁྱིང་ཐོ་ལས / ཤུགས / ཐོ་ལས་ཤུགས / ཚ / ཡོན་ཏན

හැඟීම
haæňgaīma

འཚར་ལྡང / འཕྲས་ཀ / ཐུགས་ཕྲས / ཆེན་ཆེ / ཆེན་ཤུགས / ཐུགས་ཕྲས / ལས་ཕྲས / ལང་ཐོ་ལ / ནུས་ཤོ / ལྡང་ལ / ལྡང་ཀ / ངལ་རངས / ཡར་ཕེངས / རི་མོ་ཕྱུ་ཐུ / ཤན / ཤན / ཐོན་ཕྲས / ཁྲིས་ལས / ཚོར་ལྡང / ཚོར་ཀ / ཡིད་ཆེས

ප්‍රවණ්ඩ
paracaṇaḍa

བང་བསྟོང་ཆེ / འབད་བཤུགས་ཆེ / ཐྲོག་ལས་ཀྱང / ཐེ / འཛིན་ཤུགས / ཐུན་ལས་འཛིར / ཐྲིང་ཐྲིང་ / ཀྱང་ལས / ཁེ་ཚོ / ཐོག་ཅེ / ཐོག་ཤུགས / དམག་དཔུང་དང་དམག་ཐེ་ཁྲ་ཐུ / མི་དང་ཆུལ་ལས་ཁྲ་ཐུ / གཅོད་འགྲེ / ནུས་པ / ནུས་ཤུགས / ཁྱིང་ཐོ་ལས / ཤུགས / ཐལ་ཏ་ཐུགས / ཐོ་ལས / ཐོ་ལས་ཅན / ཐོ་ལས་ཤུགས / ཚ / ཐུབ་ཐེ / ཐུབ་ཤུགས / ཤུགས / ཐལ / ཡོན་ཏན / ཏག་ལས / ཏམ་ཅེ

ප්‍රවණ්ඩතාවය
paracaṇaḍatavaya

བང་བསྟོང་ཆེ / འབད་བཤུགས་ཆེ / ཐྲོག་ལས་ཀྱང / ཐེ / འཛིན་ཤུགས / ཐུན་ལས་འཛིར / ཐྲིང་ཐྲིང་ / ཀྱང་ལས / ཁེ་ཚོ / ཐོག་ཅེ / ཐོག་ཤུགས / དམག་དཔུང་དང་དམག་ཐེ་ཁྲ་ཐུ / མི་དང་ཆུལ་ལས་ཁྲ་ཐུ / གཅོད་འགྲེ / ནུས་པ / ནུས་ཤུགས / ཁྱིང་ཐོ་ལས / ཤུགས / ཐལ་ཏ་ཐུགས / ཐོ་ལས / ཐོ་ལས་ཅན / ཐོ་ལས་ཤུགས / ཚ / ཐུབ་ཐེ / ཐུབ་ཤུགས / ཤུགས / ཐལ / ཡོན་ཏན / ཏག་ལས / ཏམ་ཅེ

පනත
panata

འབད་ཐབས / བཅའ་ཁྲིམས / དཔལ་ཁྱི་རང / ངང་ལེན / བཅེན་ལ / ཐོག་ཁ་ལ་འཕྲལ་ཆེ / ཏང་པོ / ཏང་པོ / ཏང་ཡོར / འཕྲས་ཀ / ཀྱད་འཕྲས / ཐ་ལེན / ཆེ་ལེན / ཐ་ཀ / ཆེད་ལས / ཆེན་ / ཆེན་ཤུགས / ཐུགས་འཕྲས / ལྟ / ལྟ་འབད་ཆེ / ལྟ་ཐ་ལ་ཐད་ཆེ / ལྟ་ལ་ཁ / ལས / ལས་འཕྲས / ལང་ཐོ་ལ / ལང་ཐོ་ལ་ཀུབ་ཆེ / ཐོག་ལ་ཐུན་ཆེ / ཏམ་ལ་ཐེ / ཏམ་ལ་ཐུ་ཐོ་ཆེ / ངེས་ལ་ལངས / ཤན་ལངས / ཤན་ལ་ངང / ཐུ་ཐ / ཐ / ཐ /

ཤུགས་ཅན། *adj*
shuk chen

वैदनाकारी
vaedanaākaāraī

ཕྱི་བ / བདེན་པའི / ཐུང་ཚོ / ལྷོད་ཅན / དཀའ་ཐུབ་ཅན / ལུ་ཁག / ནུ་ཐུབ་ཅན / གནས་ཚུལ་ལྡན་ཅན / ཅོ་ཅ / ཅོ་མཱིས / ཤུགས་ཅན / ཐུག་པཀག་པ / ལུ་ཁག་བདེན་པ / ཐ་ཀྱག་ཐ་ཀྱག་ཀྱ

परबल
parabala

ཤུགས་ཅན / སྟོབས་ཅན / སྟོབས་ཤུགས་ཅན / དཔང་ཚད་ཅན

शक्तिमत्
śakataimata

འགོར་ཆེན / ཐུལ་ཁོོ / གྲངས / གྲངས་མང་ / སྒྲོང་སྒྲོང་ / སྒྲོང་སྒྲོང་བཟོ་ཆེ / ཐུལ་ཕེག་པའི / འཚུང་ཕྱིང་པའི / སྐད་སྟོམ / སྐད་ཤུགས / སྐད་ཚ་དྲགས / ཁེ་ཚོ་ཅན / ལེགས་ཕོམ / གཤོད་ཅན / ནུས་ཅན / ཐྲིང་སྟོབས་ཅན / ཤུགས་ཅན / ཏུན་ཏུན / སྟོབས་ཅན / སྟོབས་ཤུགས་ཅན / ཆ་བརྟན་བཟོ་ཆེ / བཙན་ཏོག་ཏོ / དཔང་ཅན / དཔང་ཚད་ཅན / ༡༥ འཚུང་ཉེ་བའི

बलसमेपन्न
balasamapanana

འགོར་ཆེན / ཐུལ་ཁོོ / གྲངས / གྲངས་མང་ / སྒྲོང་སྒྲོང་ / ཐུལ་ཕེག་པའི / འཚུང་ཕྱིང་པའི / སྐད་སྟོམ / སྐད་ཤུགས / སྐད་ཚ་དྲགས / ཁེ་ཚོ་ཅན / ལེགས་ཕོམ / གཤོད་ཅན / ནུས་ཅན / ཐྲིང་སྟོབས་ཅན / ཤུགས་ཅན / ཏུན་ཏུན / སྟོབས་ཅན / སྟོབས་ཤུགས་ཅན / ཆ་བརྟན་ཏོག་ཏོ / དཔང་ཅན / དཔང་ཚད་ཅན / ༡༥ འཚུང་ཉེ་བའི

बलवत्
balavata

འགོར་ཆེན / ཐུལ་ཁོོ / གྲངས / གྲངས་མང་ / སྒྲོང་སྒྲོང་ / ཐུལ་ཕེག་པའི / འཚུང་ཕྱིང་པའི / སྐད་སྟོམ / སྐད་ཤུགས / སྐད་ཚ་དྲགས / ཁེ་ཚོ་ཅན / ལེགས་ཕོམ / གཤོད་ཅན / ནུས་ཅན / ཐྲིང་སྟོབས་ཅན / ཤུགས་ཅན / ཏུན་ཏུན / སྟོབས་ཅན / སྟོབས་ཤུགས་ཅན / ཆ་བརྟན་ཏོག་ཏོ / དཔང་ཅན / དཔང་ཚད་ཅན / ༡༥ འཚུང་ཉེ་བའི

बरपतला
barapatala

དམ་དྲགས / དོན་ལས་ཐེ / ཏུར་ཁོ / ཏུར་ཁོོ / གསལ་ཅན / ཁས་ཆེ་དྲགས / ཁན་ཁག་ལོག་ལོ་ཐེ / ཉེན་ཅན / ཤུགས་ཅན / ཁྱུ་བ་ཁྱུ་བ / ཁྲིམས་ཁྱུ་བ / ཁྲོ་གཏུམ་ཅན / མཚས་ཆེན / འཚུབ་ཅན / འཚུབ་དྲགས / གཏུམ་དྲགས

बर
bara

ཕྱི་བ / ཕེས་བཤད།ནི / ལྷོད་ཅན / ལྷོད་ཚད་འཇལ་ནི / ལྷོད་ཚད་བཅུ་ནི / ཕོག་ཚོད་བཅུ་ནི / ཐུས་ཚད་བཅུ་ནི / ཐུང་ཁར་བཏབ་ནི / ཤུགས་ཅན / ལྷུག་པཀག་པ

दुष्कर
dauṣakara

ཕྱི་བ / དམ་དམ / དམ་དྲགས / བདེན་པའི / ཐྲིང་ཐྲིང་ / གཅར་དྲགས / ཐུང་ཚོ / འཇམ་ཏོང་ཏོ་མེད་པ / ལྷོད་ཅན / ཟླ་པཀག་པ / དཀའ་ཐུབ་ཅན / ལུ་ཁག / ནུ་ཐུག་ཅན / གནས་ཚུལ་ལྡན་ཅན / ཅོ་ཅ / ཅོ་མཱིས / ཐུ་དྲགས / ཤུགས་ཅན / ལྷུག་པཀག་པ / ལུ་ཁག་བདེན་པ / ཐ་ཀྱག་ཐ ཀ་ཀྱག་ཀྱ

दळ
daḷa

ཤུགས་ཅན / ཚུལ་དྲགས

दृढि
daædḍai

ཙར་ཙོ་ཙེག་གི / ཐྲོམ / ཐུ་སི་ས / ཆེན་པོ / ཐུང་ཀུ / དམ་ངམ / དམ་ངག་ / བདེན་པའི / ངོག་ལག་ཁ / ངག་ཀོ / ཐྲིག་ངམ་ངག་ / ཐྲིག་ལུ་གནས་མི / ཐུ་ཆུད / ངུམ་ཀ / ངུམ་ཐ་ཙེག་གི / གར་ངག་ / ཚོ་ཆུ་ཐུང་པའི / ཆུ་ཐུང་ཀུའི / ཚོང་པོ / ཐ་ལག་ / ལུ་ལག / ལུ་རིགས་ཐ་ཀ / ཐ་ལ / ཐ་ཀ / ངག་ངག / ཐ་ཀ / ཐ་ལ / ཐ་ཀ / ཐ་ལ / ངག / ངག / ངག

ཤུགས་སྦྱེ adj
shuk bé

මාරක

maāraka

འཚེ་རྒྱན་གྱི / འཚེ་ཉེན་གྱི / མི་རྒྱ་པའི / མི་བརྒན་པ / གནས་མེད་ས་མེད / ཤུགས་སྦྱེ / ཚ་གང་གི

මාරාන්තික

maāraānataika

འཚེ་རྒྱན་གྱི / འཚེ་ཉེན་གྱི / མི་རྒྱ་པའི / མི་བརྒན་པ / གནས་མེད་ས་མེད / ཤུགས་སྦྱེ / ཚ་གང་གི

ཤུགས་སྦྱེ་ཐོགས་ནི verb
shuk bé tok ni

කුඩු

kauḍau

ཤུགས་སྦྱེ་ཐོགས་ནི / དཀྱུམ་ནི

ཤུབས་མེད་པ adj
shup medpa

තව්ට

taṭaṭa

ལྷ་གསང་མེད་པའི / བདེན་པ་ཟང་མ་ཚུགས་པའི / སྒྲིན་མོ / སྐྱབས་དང་བྲལ་བའི / རང་གིས་རང་བསྐྱབ་མ་ཚུགས་པའི / ཤུབས་མེད་པ / གཟུགས་བར་གོ་ལ་མེད་པ

පියවි

paiyavai

ལྷ་གསང་མེད་པའི / བདེན་པ་ཟང་མ་ཚུགས་པའི / སྒྲིན་མོ / སྐྱབས་དང་བྲལ་བའི / རང་གིས་རང་བསྐྱབ་མ་ཚུགས་པའི / ཤུབས་མེད་པ / གཟུགས་བར་གོ་ལ་མེད་པ

ཤུལ noun
shül

බලපෑම

balapaǣma

བསན་ཁྱིམས / འཚར་སྣང་ / སྨོན་གར་འཕྲལ་ནི / འཕྲས་ཀྱ / ཐྲག་འཕྲས / ཕྱི་ཁ / ཕྱི་མ་ཤུགས / སྐྱགས་འཕྲས / ལྟ / ལྟ་འབད་ནི / ལས་འཕྲས / ལང་སྟོལ / ལང་སྟོལ་ཆུབ་ནི / སྨོག་བརྟན་ཚེ་ནི / རྣམ་སྨིན / སྣང་འཚར / སྣང་བ / རྣམ་འགྱུར་སྟོན་ནི / ངལ་རང་རང / པར་ཕེངས / རི་མོ་ཤུ་ཀུ / ཤུགས / ཤུལ / ཐོན་འཕྲས / ཁྱིས་འཕྲས / ཚོར་སྣང་ / ཚོར་བ / དབང་དུ་ཐལ་ནི / ངལ་ཐལ / ཡིད་ཆེས

හැඟීම

haæňgaīma

འཚར་སྣང་ / འཕྲས་ཀྱ / ཐྲག་འཕྲས / ཕྱི་ཁ / ཕྱི་མ་ཤུགས / སྐྱགས་འཕྲས / ལས་འཕྲས / ལང་སྟོལ / རྣམ་སྨིན / སྣང་འཚར / སྣང་བ / ངལ་རང་རང / པར་ཕེངས / རི་མོ་ཤུ་ཀུ / ཤུགས / ཤུལ / ཐོན་འཕྲས / ཁྱིས་འཕྲས / ཚོར་སྣང་ / ཚོར་བ / ཡིད་ཆེས

ධාතු

dhaātau

ཕྱེས་ཤུལ་ངོས་པོ / འཕེལ་གཏང་ / ཕེགས་གཏང་ / རིང་བསྲེལ / ཤུལ

ཤུལ་ངན noun
shül ngen

කැළලක්

kaæḷalaka

རྩ་འཕྲས / རྩ་ཤུལ / ཆེན་འཕྲས / ངན་འཕྲས / ཤུལ་ངན

ཤུལ་དོང་ noun
shül dong

ආවාටය

āvaāṭaya

མེ་རིའི་དོང་ / ཤུལ་དོང་

ཤུལ་ནོར noun
shül nor

උරුමය

uraumaya

ཡར་སོོལ / ནོར་རྒྱལ / ཁྱིང་ཤུལ / ཕ་ཐུན / ཕ་གཞིས / ཤུལ་འབབ / ཤུལ་ཐུན / ཤུལ་ནོར / ཤུལ་བཟུང / ཐོལ་ཐུན / ཐོལ་ལྡན

ཤུལ་བཟུང noun
shül zung

උරුමය

uraumaya

ཡར་སོོལ / ནོར་རྒྱལ / ཁྱིང་ཤུལ / ཕ་ཐུན / ཕ་གཞིས / ཤུལ་འབབ / ཤུལ་ཐུན / ཤུལ་ནོར / ཤུལ་བཟུང / ཐོལ་ཐུན / ཐོལ་ལྡན

ཤུལ་མ adj
shül ma

ඉදිරි

idairai

ཤུལ་མ / ཤུལ་མམ་གི / ཏིང་མ / ཏིང་མམ་གི

ඊළඟ

īḷaňga

ཤུལ་མ / ཤུལ་མམ་གི / ཏིང་མ / ཏིང་མམ་གི

ཤུལ་མ་ལུ་སྦྱེ adv
shül ma lu bé

පසු

pasau

ཐུབ་ལས / ཕྱེས་ལ / ཤུལ་ལས / ཤུལ་མ་ལུ་སྦྱེ / ཤུལ་མར / ཏིང་ལས

ཤུལ་མམ་གི adj
shül mam gi

පසුගිය

*pasaugaiya

འདས་པའི་དུས / ཉེ་མའི / མཇུག་གི / མཇུག་ལུ / མཇུག་རང / གནས་ནི / ཐ་དུས / ཐོན་མ / ཤུལ་ལུ / ཤུལ་མམ་གི

අවසන්

avasana

འཚེ་བ / འདས་པའི་དུས / རྫོགས་མཚམས / དགོས་དོན / ཉེ་མའི / མཇུག་ཐུང / མཇུག་གི / མཇུག་ལུ / མཇུག་རང / ཁེ་ཕན / གནས་ནི / ཐ་དུས / ལར་ཐོལ་ནི / ཤུལ་ལུ / ཤུལ་མམ་གི / མཐའ་མཇུག / ཚེད་མཇུག

ඉදිරි

idairai

ཤུལ་མ / ཤུལ་མམ་གི / ཏིང་མ / ཏིང་མམ་གི

ඊළඟ

īḷaňga

ཤུལ་མ / ཤུལ་མམ་གི / ཏིང་མ / ཏིང་མམ་གི

ཤུལ་མར prep
shül mar

අාපසු

āpasau

ཐུལ་ཀོ / ཐུབ / ཐུབ་ལས / ཐུབ་ལས / ཐུབ་ལུ / ཐུབ་ལུང / ཐུབ་ཐལ་ཁ / ཤུང་རིལ་ཚེད་མཚོའི་ནང / ཕྱི་ནས / ངན་ལངས / ངན་ལས / ངན་ལས་ཐོག / ཤུལ་ལས / ཤུལ་ལུ / ཤུལ་མར / ཏིང་བདའ་ཚེ / ཏིང་ལས

පිටුපස

paiṭaupasa

ཐུལ་ཀོ / ཐུབ / ཐུབ་ལས / ཐུབ་ལས / ཐུབ་ལུ / ཐུབ་ལུང / ཐུབ་ཐལ་ཁ / ཤུང་རིལ་ཚེད་མཚོའི་ནང / ཤུལ་ལས / ཤུལ་ལུ / ཤུལ་མར / ཏིང་བདའ་ཚེ / ཏིང་ལས

පසු

pasau

ཐུབ་ལས / ཕྱེས་ལ / ཤུལ་ལས / ཤུལ་མ་ལུ་སྦྱེ / ཤུལ་མར / ཏིང་ལས

පසුබැස

pasaubaæsa

ཐུལ་ཀོ / ཐུབ / ཐུབ་ལས / ཐུབ་ལས / ཐུབ་ལུ / ཐུབ་ལུང / ཐུབ་ཐལ་ཁ / ཤུང་རིལ་ཚེད་མཚོའི་ནང / ཤུལ་ལས / ཤུལ་ལུ / ཤུལ་མར / ཏིང་བདའ་ཚེ / ཏིང་ལས

ཤུལ་འབབ noun
shül bap

උරුමය

uraumaya

ཡར་སོོལ / ནོར་རྒྱལ / ཁྱིང་ཤུལ / ཕ་ཐུན / ཕ་གཞིས / ཤུལ་འབབ / ཤུལ་ཐུན / ཤུལ་ནོར / ཤུལ་བཟུང / ཐོལ་ཐུན / ཐོལ་ལྡན

ཤུལ་འཛིན་གྱི adj
shül dzin gyi

පරම්පරාගත

paramaparaāgata

བཀྲུད་འཛིན་གྱི / བཀྲུད་པའི / ཡར་ཐོལ / ཤུལ་འཛིན་གྱི / ཏིང་བདའ་བའི

ཤུལ་འཛིན་པ noun
shül dzin pa

උරුමක්කාරයා

uraumakakaārayaā

བཀྲུད་འཛིན་པོ / ཤུལ་འཛིན་པ / ཤུལ་འཛིན་པོ

ཤུལ་འཛིན་པོ noun
shül dzin po

උරුමක්කාරයා

uraumakakaārayaā

བཀྲུད་འཛིན་པོ / ཤུལ་འཛིན་པ / ཤུལ་འཛིན་པོ

ཤུལ་རྒྱུད noun
shül gyü

උරුමය

uraumaya

ཡར་ཐོལ / ནོར་རྒྱལ / ཁྱིང་ཤུལ / ཕ་ཐུན / ཕ་གཞིས / ཤུལ་འབབ / ཤུལ་ཐུན / ཤུལ་ནོར / ཤུལ་བཟུང / ཐོལ་ཐུན / ཐོལ་ལྡན

ཤུལ་ལས adv
shül lé

අාපසු

āpasau

ཐུལ་ཀོ / ཐུབ / ཐུབ་ལས / ཐུབ་ལས / ཐུབ་ལུ / ཐུབ་ལུང / ཐུབ་ཐལ་ཁ / ཤུང་རིལ་ཚེད་མཚོའི་ནང / ཐྲི་ཐ་ཚུལ / དབྱལ་ལོག་ལོ་ཐོ་ནི / དབྱལ་ཚལ / དབྱལ་ཚལ་ལོ་ཐོ་ནི / ཤུལ་ལས / ཤུལ་ལུ / ཤུལ་མར / ཏིང་བདའ་ཚེ / ཏིང་ལས

පසුව

pasauva

ཕྱིས་ལུ / ཕྱི་ཚད / ཐུབ་ལས / ཕྱེས་ལུ / ཤུལ་ལས / ཏིང་ལས

පසුබැස

pasaubaæsa

ཐུལ་ཀོ / ཐུབ / ཐུབ་ལས / ཐུབ་ལས / ཐུབ་ལུ / ཐུབ་ལུང / ཐུབ་ཐལ་ཁ / ཤུང་རིལ་ཚེད་མཚོའི་ནང / ཤུལ་ལས / ཤུལ་ལུ / ཤུལ་མར / ཏིང་བདའ་ཚེ / ཏིང་ལས

පසු

pasau

ཐུབ་ལས / ཕྱེས་ལ / ཤུལ་ལས / ཤུལ་མ་ལུ་སྦྱེ / ཤུལ་མར / ཏིང་ལས

එසේ

esae

ཕྱིས་ལུ / ཕྱི་ཚད / དེ་ཅིག / དེ་གིས་ཟླ / དེ་ལུ་བཏེན་ཏེ / དེ་པའི་ནི / དེ་བཟུམ / འདི་བཟུམ་ཟླ / ཐུབ་ལས / ཕྱེས་ལུ / ཁ་ཅང / ཕྱེས་ལ / གནམ་མེད་ས་མེད / ཤེན་ཏུ / ཤུལ་ལས / དེ་ཅིག་ཏ་ལ / ཤུལ་ལ / ཤུལ་མར / ཏིང་ལས

අවසානයේදී

avasaānayaedaī

མཇུག་མཇུག་ལུ / མཇུག་ལུ / མཇུག་ལ / ལུགས་ལུ / ཤུལ་ལས / མཐའ་མཇུག་ཟླ / མཐའ་མཇུག་ལུ / མཐའ་མ་ལུ / མཐར་ཕྱུག་ལུ

අවසානයේ

avasaānayae

མཇུག་མཇུག་ལུ / མཇུག་ལུ / མཇུག་ལ / ལུགས་ལུ / ཤུལ་ལས / མཐའ་མཇུག་ཟླ / མཐའ་མཇུག་ལུ / མཐའ་མ་ལུ / མཐར་ཕྱུག་ལུ

පිටුපස

paiṭaupasa

ཐུལ་ཀོ / ཐུབ / ཐུབ་ལས / ཐུབ་ལས / ཐུབ་ལུ / ཐུབ་ལུང / ཐུབ་ཐལ་ཁ / ཤུང་རིལ་ཚེད་མཚོའི་ནང / ཤུལ་ལས / ཤུལ་ལུ / ཤུལ་མར / ཏིང་བདའ་ཚེ / ཏིང་ལས

ཤུལ་ལུ། adv
shül lu

පසුගිය

pasaugaiya

འདས་པའི་དུས / ཉེ་མའི / མཇུག་གི / མཇུག་ལུ / མཇུག་རང་ / གནས་པ་ / ལྷོ་དུས / ལྷོ་ནུ་མ / ཤུལ་ལ / ཤུལ་མམ་གོ།

පසුබැස

pasaubaæsa

ཐྲལ་ཏོ / ཆུབ / ཆུབ་ལར / ཆུབ་ལས / ཆུབ་ལ / ཆུབ་ས་ལོ / ཆུབ་ཐལ་ཕུ / ཁང་རིལ་ཐེང་མོའི་ནང་ / ཤུལ་ལས / ཤུལ་ལ / ཤུལ་མར / ཉིང་བདའ་ཐེ / ཉིང་ལས

පිටුපස

paiṭaupasa

ཐྲལ་ཏོ / ཆུབ / ཆུབ་ལར / ཆུབ་ལས / ཆུབ་ལ / ཆུབ་ས་ལོ / ཆུབ་ཐལ་ཕུ / ཁང་རིལ་ཐེང་མོའི་ནང་ / ཤུལ་ལས / ཤུལ་ལ / ཤུལ་མར / ཉིང་བདའ་ཐེ / ཉིང་ལས

ආපසු

āpasau

ཐྲལ་ཏོ / ཆུབ / ཆུབ་ལར / ཆུབ་ལས / ཆུབ་ལ / ཆུབ་ས་ལོ / ཆུབ་ཐལ་ཕུ / ཁང་རིལ་ཐེང་མོའི་ནང་ / ཐྲེན་ཚལ / བདུལ་ལོག་སྟོང་ནི / བདུལ་ཚལ / བདུལ་ཚལ་སྟོང་ནི / ཤུལ་ལས / ཤུལ་ལ / ཤུལ་མར / ཉིང་བདའ་ཐེ / ཉིང་ལས

අවසන්

avasana

འཆི་བ / འདས་པའི་དུས / ཇོག་མཚམས / དགོས་དོན / ཉེ་མའི / མཇུག་ཐུང / མཇུག་ལ / མཇུག་རང་ / ཚེ་ཕན / གནས་ནི / ལྷ་དུས / ལ་ཕབ / ཤུལ་ལ / ཤུལ་མམ་གོ / མཐའ་མཇུག / མཐའ་ཡིན / ཁྱོད་ཕང་ཀི་ཡོག་ལ

ཤེམ་པེན། noun
shem pen

ෂැම්පේන්

ṣaæmapaena

ཤེལ། noun
shel

කැඩපත

kaæḍapata

བཙ་མཚོན / མེ་བོང་ / མིག་ཤེལ / ཕོར་པ་གང་ / ཤེལ / ཤེལ་ཕོར / མཚུངས་གསལ

ගැලාස්

galaāsa

མེ་བོང་ / མིག་ཤེལ / ཕོར་པ་གང་ / ཤེལ / ཤེལ་ཕོར

ස්ඵටික

saphaṭaika

ཆུ་ཤེལ / ཤེལ / ཤེལ་རྡོ

ཤེལ་དམ། noun
shel dam

බෝතල්

baeātala

དམ་སྦྲེག / ཤེལ་དམ

ཤེལ་ཕོར། noun
shel por

කැඩපත

kaæḍapata

བཙ་མཚོན / མེ་བོང་ / མིག་ཤེལ / ཕོར་པ་གང་ / ཤེལ / ཤེལ་ཕོར / མཚུངས་གསལ

ගැලාස්

galaāsa

མེ་བོང་ / མིག་ཤེལ / ཕོར་པ་གང་ / ཤེལ / ཤེལ་ཕོར

ཤེལ་རྡོ། noun
shel do

කරයිස්ටල්

karaisaṭala

ཆུ་ཤེལ / ཤེལ / ཤེལ་རྡོ

තිරුවානා

tairauvaānaā

ස්ඵටික

saphaṭaika

ཆུ་ཤེལ / ཤེལ / ཤེལ་རྡོ

ཤེལ་སྦྱར་སྐྱོ་མ། noun
shel jar kyo ma

ඉපොටි

epaeāṭai

ཤེལ་སྦྱར་སྐྱོ་མ / ཇི་ཤྱོ

ཤེས་གསལ་དུ། adv
shé sel du

පැහැදිලිවම

paæhaædailaivama

ཉིང་ལང་ས་ལྷ / མངོན་གསལ་དུ / གསལ་རི་རི་ལྷ / གསལ་ཏོག་ཏོ་ལྷ / ཤེས་གསལ་དུ / ཤེས་གསལ་ལྷར་དུ / ཤེས་པ་བཞིན་དུ

ཤེས་གསལ་ལྷར་དུ། adv
shé sel tar du

පැහැදිලිවම

paæhaædailaivama

ཉིང་ལང་ས་ལྷ / མངོན་གསལ་དུ / གསལ་རི་རི་ལྷ / གསལ་ཏོག་ཏོ་ལྷ / ཤེས་གསལ་དུ / ཤེས་གསལ་ལྷར་དུ / ཤེས་པ་བཞིན་དུ

පරතය්යකෂ

paratayakaṣa

བདག་དབང་ཐོབ་དབང་ / ཐེར་བདག་དབང་ཆ / འོས་ལྟན / གསལ་རི་རི་ལྷ / གསལ་ཏོག་ཏོ་ལྷ / ཤེས་ས་མཐོང་ས་གི / ཤེས་གསལ་ལྷར་དུ / ཤེས་པ་བཞིན་དུ / སྤྱོས་གསར་མེད་པའི

පැහැදිලි

paæhaædailai

བདག་དབང་ཐོབ་དབང་ / མངར་ས་ཅན / དྲང་ཝཱ་ལོ་ལ / དཀའ་ཉམས་ཅན / ཐེར་བདག་དབང་ཆ / ཆུས་བཤད་ཆུབ་ནི / ཆུ་མཚན་བཀོད་ནི / ཉིང་ས་ས་ལྷ / དཀར་མངར་ས་ཅན / ཏཱ་གསལ་ཆོས / ཐོ་ཡིག་ཆ་ཏཱ / ཕྱི་ཐོག་ཅན / ཤེས་ཀ་ཤ་ཅན / ཤ་ཅ་ཐ / ཤ་ཅ / ཤ་ཅ་ཐ / ཤ་ཅ / ཤ་ཅ / ཤ་ཅ

ཤེས་བཅུག་ནི *verb*

shé chuk ni

헤이

haeḷai

ཕྱི་ཁར་བཏོན་ནི་ / སྒྲབ་ནི་ / གསང་གཏམ་ལྟ་བུ / གསལ་བཟློག་ཁར་བདེ་ / ཤེས་བཅུག་ནི

ཤེས་བྱ *noun*

shé ja

비ᄃᆞᄋᆞᄋᆞ

vaidayaā

ལམ་ལྟགས / དངོས་ཁམས་རིག་པ / ཤེས་བྱ / ཚན་རིག / ཚན་རིག་ལམ་ལྟགས / ཡོན་ཏན / ཚན་རིག ཚན་རིག་ཡན་ལাག ཚན་རིག་རྒྱ་ཚན

ᄃᆞᄂᆞᄆᆞᄆᆞ

daænauma

ཆ་བཞག་ནི / འཚར་སྣང་ / འདོད་པ / གོམས་འདྲིས / གོ་བ / ཐོག / ཆུས / ཆུས་ཤེས་ནི / ཅ་གོ་ནི / ཐུན / བློ་རིག / མིང་གཏམ་འཛིན་ནི / གནས་སྐབས / ངོས་འཛིན་ནི / མཐོ་ལྟགས / ཁམས་འཚར / བསམ་ཡན། / བསམ་ཟློ / ཤེས་བྱ / ཤེས་ནི / ཤེས་པ / ཐབས་ཤེས / ཕྱུགས་བསམ / དཔྱི་བ་ཕྱི་ནི / ཡོན་ཏན / བློ་རིག ངོ་ན་དག ངེས་ཤིག་ངོ་ན

ᄃᆞᄂᆞᄆᆞ

daæna

ཆ་བཞག་ནི / ཆུས་ཤེས་ནི / ཅ་གོ་ནི / མིང་གཏམ་འཛིན་ནི / ངོས་འཛིན་ནི / ཤེས་བྱ / ཤེས་ནི / དཔྱི་བ་ཕྱི་ནི / ཡོན་ཏན

ᄋᆞᄃᆞᄂᆞᄂᆞ

añdaunana

གོམས་འདྲིས / ཤེས་བྱ / ཡོན་ཏན

ཤེས་བྱ་ཀུན་བཏུས *noun*

shé ja kün tü

비ᄉᆞ바ᄏᆞᄉᆞᄋᆞᄏᆞᄉᆞ

vaiśavakaeāṣaya

ཀུན་ལྡན་ཆོག་མཚོར / ཀུན་མཁྱོབ་ཆོག་མཚོར / ཀུན་མཁྱོབ་ཆོག་མཚོར་ཀྱི / ཀུན་མཁྱོབ་ཆོག་མཚོར་རྟོགས་མི / ཤེས་བྱ་ཀུན་བཏུས

ཤེས་ཚོར *noun*

shé tsor

ᄋᆞᄅᆞᄐᆞᄋᆞ

arathaya

སྲོས / བསྡུར་དོན / གལ་ཅན / གལ་གནད / གོ་དོན / ཆ་མ་ཤེས / གནད་ཆེ་བ / མཚོ་ལྟགས / རིག་པ / བསམ་ལྟགས / ཕེམས་བཟས / ཤེས་པ / ཤེས་ཚོར / དབང་པོ / གནད་འགག ཁག་ཆེ་བ

ᄋᆞᄅᆞᄐᆞᄋᆞᄇᆞᄐᆞ

arathavata

སྲོས / བསྡུར་དོན / གལ་ཅན / གལ་གནད / གོ་དོན / ཆ་མ་ཤེས / གནད་ཆེ་བ / མཚོ་ལྟགས / རིག་པ / བསམ་ལྟགས / ཕེམས་བཟས / ཤེས་པ / ཤེས་ཚོར / དབང་པོ / གནད་འགག ཁག་ཆེ་བ

ཤེས་འདོད *noun*

shé dö

ᄏᆞᄐᆞᄒᆞᄅᆞᄋᆞ

kautauhalaya

གོ་འདོད / ཤེས་འདོད / མཚར་དངོས

ᄏᆡᄋᆞᄋᆞᄅᆡᄋᆞᄋᆡᄋᆞᄉᆡᄐᆡ

kaiyauraiyaeāsaiṭai

གོ་འདོད / ཤེས་འདོད / མཚར་དངོས

ᄋᆞᄂᆞᄂᆞᄃᆞᄋᆞᄋᆡᄂᆞ

unanadauvaena

དང་འདོད / དང་འདོད་བསྡུད་ནི / འདོད་པ / ཚེ་ལས / དཏྭ་ལྟུད / ཤེས་འདོད / མཐའ་ངོན / སྲོ་ཤུལས / སྲོ་བ / སྲོ་བ་བསྡུད་བཅུག་ནི / སྲོ་བ་སྡུད་མི

ᄋᆞᄒᆡᄅᆡᄋᆞᄉᆡᄋᆞ

abhailaāṣaya

དང་འདོད / དང་འདོད་བསྡུད་ནི / འདོད་པ / ཚེ་ལས / ངན་ཤེས་ཚར་སྲོས / དཏྭ་ལྟུད / རེ་འདོད / ཤེས་འདོད / མཐའ་ངོན / མཚོ་འདོད / འཚོ་ཤུལས / སྲོ་བ / སྲོ་བ་བསྡུད་བཅུག་ནི / སྲོ་བ་སྡུད་མི

ᄇᆞᄂᆞᄅᆡᄋᆞᄋᆡ

paeālaī

དང་འདོད / དང་འདོད་བསྡུད་ནི / འདོད་པ / ཚེ་ལས / ངན་ཤེས་ཚར་སྲོས / དཏྭ་ལྟུད / རེ་འདོད / ཤེས་འདོད / མཐའ་ངོན / སྲོ་ཤུལས / སྲོ་བ / སྲོ་བ་བསྡུད་བཅུག་ནི / སྲོ་བ་སྡུད་མི

ཤེས་འདོད་ཅན *adj*

shé dö chen

ᄋᆞᄆᆞᄐᆞᄋᆞᄋᆞ

amautau

ཨ་ཙི་རེ / ཆ་མ་སྒོམས་པའི / ཕྱི་ཆུལ་ཀྱི / ཕྱི་ཆུལ་ཀྱི་མི / ཕྱིའི་ཆུལ་ལར་དང་འཚེལ་བའི / ཕྱི་ཁའི / ཕྱི་མི / འཚོ་གེ་ས་ས / གོ་འདོད་ཅན / ཆུས་མེད་པའི / ཆུས་ཤེས་པ / ཅ་གོ་མ་ཕྱུགས་པའི / ཅ་ལས་ས་ས / མ་འཚ་བ / མ་འཚ་བའི / མ་ཤེས་པའི / མི་གསར་པ / ཆ་མ་ཏོག་ལང་ས་ས / ངོ་མཚའི / ཀ་གཡ་མ་མཐུན་པའི / ཤེས་འདོད་ཅན / ས་ས་ཁེ / ཀ་ཤ་ཁ་ཅ / ཤ་ཙ / བཅེར་ན་ / ། ཟླ་བ / ཚགས་ཚོགས ཚམ་ཕྱེས / བཅེར་ན་ / ། ཟླ་བ

ཤེས་ཡོན *noun*

shé yön

ᄉᆞᄆᆞᄆᆞᄋᆞ

saāmaya

བར་ཚེ / བར་འཕྲས / བར་ཟས / ལྷོག / གོ་རིམ / གོ་རིམ་བསྒྲིག་ནི / བགཱན / བགཱན་ཆུ / བགཱན་ཆུ་གནང་ནི / བགཱན་གནང་ནི / ཆུ་ཚིམ་ནི / ལུ་ཁིམ་ས / བགོང་ཆུ / བགོང་ཆུ་ཕྱིན་ནི / ཕྱིང་ལྟམས / དཔལ་ཁ / ཤེས་ཡོན / མཚོང་གསལ་ཆེ་ནི / འཚོ་བོས་ལྟད་ནི / ཚུལ་ལྟད / དཔང་ཚུར / དཔང་ཚད་ཡོད་ནི / ཞི་བདེ

ᄋᆞᄋᆞᄂᆞ

aṇa

ཕེད་ལས / བགཱན་ཐོམ / བགཱན་ཆུ / བགཱན་ཆུ་གནང་ནི / བགཱན་ཐོབ / གགཱན་གནང་ནི / བགོང་ཆུ / བགོང་ཆུ་ཕྱིན་ནི / ཕྱག་འཕྲི / དཔལ་ཁ / དཔལ་ལྟད / ཤེས་ཡོན / མཚོང་གསལ་ཆེ་ནི / འཚོ་བོས་ལྟད་ནི / དཔང་ཚུར / དཔང་ཚད་ཡོད་ནི

ᄋᆞᄃᆞᄒᆞᄋᆞᄋᆞ

adhayaāpanaya

ཡྱོང་བརར / སྒོབ་ཐུང་ / ཤེས་རིག / ཤེས་ཡོན / ཤེས་རིག ཐོབ་དཔོན་ཐོབ་ཐུང་

ᄋᆞᄃᆞᄒᆞᄂᆞᄋᆞᄂᆡᄏᆞ

adhayaāpanaika

ཡྱོང་བརར / སྒོབ་ཐུང་ / ཤེས་རིག / ཤེས་ཡོན / ཤེས་རིག ཐོབ་དཔོན་ཐོབ་ཐུང་

ᄋᆞᄀᆞᄂᆞᄋᆞᄋᆞ

āgnaāva

བགཱན་ཐོམ / བགཱན་ཆུ / བགཱན་ཆུ་གནང་ནི / བགཱན་ཐོབ / བགཱན་གནང་ནི / བགོང་ཆུ / བགོང་ཆུ་ཕྱིན་ནི / དཔལ་ཁ / ཤེས་ཡོན / མཚོང་གསལ་ཆེ་ནི / འཚོ་བོས་ལྟད་ནི / དཔང་ཚུར / དཔང་ཚད་ཡོད་ནི

ᄋᆞᄀᆞᄂᆞᄋᆞᄏᆞ

āgnaāvaka

བགཱན་ཆུ / བགཱན་ཆུ་གནང་ནི / བགཱན་ཐོབ / བགཱན་གནང་ནི / བགོང་ཆུ / བགོང་ཆུ་ཕྱིན་ནི / དཔལ་ཁ / ཤེས་ཡོན / མཚོང་གསལ་ཆེ་ནི / འཚོ་བོས་ལྟད་ནི / དཔང་ཚུར / དཔང་ཚད་ཡོད་ནི

ᄇᆡᄃᆞᄂᆞᄋᆞᄋᆞ

vaidhaānaya

བགཱན་ཐོམ / བགཱན་ཆུ / བགཱན་ཆུ་གནང་ནི / བགཱན་ཐོབ / བགཱན་གནང་ནི / བགོང་ཆུ / བགོང་ཆུ་ཕྱིན་ནི / དཔལ་ཁ / ཤེས་ཡོན / མཚོང་གསལ་ཆེ་ནི / འཚོ་བོས་ལྟད་ནི / དཔང་ཚུར / དཔང་ཚད་ཡོད་ནི

ཤེས་ཡོན་གཏུག་ཐེ *noun*

shé yön tsuk dé

ᄋᆞᄏᆞᄃᆞᄆᆡᄋᆞᄋᆡ

ækaḍamaiya

ཐོག་རིག་ལང / ཤེས་ཡོན་ཐོག་ལང / ཤེས་ཡོན་གཏུག་ཐེ

ཤེས་ཡོན་ཅན *adj*

shé yön chen

ᄇᆞᄃᆞᄃᆞᄆᆡᄆᆞᄋᆞ

baudadhaimaya

ཐོ་ཐོས་ཀྱི / ཐོ་ཐོས་བཅང་པོ / ཐོ་རིག་གི / ཐོ་བཅང་ / ཤེས་རབ་ཀྱི / ཤེས་ཡོན་ཅན

ᄋᆞᄀᆞᄐᆞᄋᆞᄋᆞ

ugata

ཤེས་ཡོན་ཅན / ཡོན་ཏན་ཅན

ཤེས་ཡོན་ཐོག་ལང *noun*

shé yön lop khang

ᄋᆞᄏᆞᄃᆞᄆᆡᄋᆞᄋᆡ

ækaḍamaiya

ཐོག་རིག་ལང / ཤེས་ཡོན་ཐོག་ལང / ཤེས་ཡོན་གཏུག་ཐེ

ཤེས་རབ *noun*

shé rap

ᄑᆞᄅᆞᄀᆞᄂᆞᄋᆞ

paragnaāva

འདོད་དབང / ཐོ་ཐོས / གསང་ཆུ / ཤེས་རབ / ཐག་ལངས་དབང་ཚད / དབང་ཚད

ཤེས་རབ་ཀྱི *adj*

shé rap kyi

ᄇᆞᄃᆞᄃᆡᄆᆞᄋᆞ

baudadhaimaya

ཐོ་ཐོས་ཀྱི / ཐོ་ཐོས་བཅང་པོ / ཐོ་རིག་གི / ཐོ་བཅང་ / ཤེས་རབ་ཀྱི / ཤེས་ཡོན་ཅན

ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པ *adj*

shé rap dang den pa

ᄇᆞᄃᆞᄃᆡᄆᆞᄆᆞᄋᆞ

baudadhaimata

ཡུང་དགེས / མཁྱོ་ཐོར་ཅན / མཁས་པའི་ཐོ་ཐོས / ཐོ་རིག་ཅན / ཐོ་བཅང་ / ཐོག་ར ིག་གི་རིམ་ལྟགས་ཆུ་ཏུ / རིག་ལྡན / རིག་པ་ཅན / རིག་པ་ཐོན་པོ / ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པ / ཀྱེམ་ཞེ

ᄂᆡᄋᆞᄂᆞᄋᆞᄆᆞᄆᆞ

naæṇavatā

ཡུང་དགེས / ཏྲན་ཤེས་ཅན / མཁྱོ་ཐོར་ཅན / ཅ་གོ་བའི / མཁས་པའི་ཐོ་ཐོས / ཐོ་རིག་ཅན / ཐོ་བཅང་ / ཐོག་རིག་གི་རིམ་ལྟགས་ཆུ་ཏུ / རིག་ལྡན / རིག་པ་ཅན / རིག་པ་ཐོན་པོ / ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པ / ཀྱེམ་ཞེ

ᄃᆞᄏᆞᄉᆞᄆᆞᄆᆞ

dakaṣa

ཡུང་དགེས / མཁྱོ་ཐོར་ཅན / མཁས་པའི་ཐོ་ཐོས / ལེགས་ཤེས་ཐེ་ཚོ / ཐོ་རིག་ཅན / ཐོ་ཐོ / ཐོ་ཐ ིག་ཐ ིན་ཆ ེ / ཐ ིན ིན ིན

ཤེས་པ་བཞིན་དུ adv
shespa zhin du

ปรตายกษฺย
paratayakaṣa

བདག་དབང་ཐོབ་དབང་ / ཐེར་བདག་དབང་ཆ / ཁོས་ཐུན / གསལ་རི་རི་ཐེ / གསལ་ཏོག་ཏོ་ཐེ / ཤེས་ས་མཐོང་ས་གི / ཤེས་གསལ་ཐུར་དུ / ཤེས་པ་བཞིན་དུ / ཐོན་གསལ་མེད་པའི

ปะหะฑิลิ
paæhaædailai

བདག་དབང་ཐོབ་དབང་ / མངར་བ་ཅན / དྲངས་འཕྲོས་འཕྲོས / དགེ་ལེགས་ཅན / ཐེར་བདག་དབང་ཆ / ཐུས་པར་ཀུན་ནི / ཐུ་མཚན་བཅོད་ནི / ཉིང་བང་ས་ཐེ / ཏཱ་ཡ་མངར་ཅན / ལ་གསལ་ཀུན་ནི / བཀྲིག་ཚ་ཏྲགས / ལེགས་ཤེས / ཐོན་ཐོས་ཅན / ཉན་ཐོས་ཅན / ལེགས་ཤེས / ཐུ་ཡིས་ཅན / ཉིན་ཐང་ཆེ / ཁོས་ཐུན / ཁང་རིས་བཅོད་ནི / རིག་པ་ཚ་ཏྲགས / གསལ་རི་རི / གསལ་རི་རི་ཐེ / གསལ་བཤད་འབད་ནི / / གསལ་བཤད་ཀུན་ནི / གསལ་ཏོག་ཏོ / གསལ་ཏོག་ཏོ་ཐེ / ཤེས་ས་མཐོང་ས

ปะหะฑิลิวม
paæhaædailaivama

ཉིང་ས་ས་ཐེ / མཚོན་གསལ་པ་དུ / གསལ་རི་རི་ཐེ / གསལ་ཏོག་ཏོ་ཐེ / ཤེས་གསལ་པ་དུ / ཤེས་གསལ་ཐུར་དུ / ཤེས་པ་བཞིན་དུ

ཤོ་ཁག ཐེ་ཚན noun
sho khak dé tsen

ปกษฺย
pakaṣa

ཐིང་ངོན་ཚོགས་པ / གསོལ་ཐོན་ནི / ཚོགས་པ / ཟས་ས་ཐོན / ཤོ་ཁག ཐེ་ཚན / དབུས་ཐོན / ཕུ་ཐ / ཉིག་ཆུང / ཡོངས་བཞིན་པ

ปารํศวปฺย
paāraśavaya

དུས་ཐོན / ངན་ལ་ཐོན / ཐིང་ངོན་ཚོགས་པ / གསོལ་ཐོན / ཚོགས་པ / ཟས་ཐོན / ཤོ་ལ ཐེ་ཚན

ཤོ་གཟུགས noun
sho zuk

กียฺอบ
kaiyauba

ཤོ་གཟུགས / གསུམ་ཐུར / ཚ
ང་གྲངས་གཅིག་གིས་དགུ་འ
ཕལ་ཕེར་གཅིག་ཀུན་པའི་ཐྲག་
དབེར་ན་ཚང་གྲངས་ / ཚང
'གྲངས་གཅིག་གིས་དགུ་འ
ཕལ་ཕེར་གཅིག་ཀུན་པའི་ཐྲག
དབེར་ན་ཚང་གྲངས་ཀྱིས་གསུམ་ཐུར་ ๑X๑X๑=๑ / ཚང་གྲངས་གཅིག་གིས་ད
ཀུ་འཕལ་ཕེར་གཅིག་ཀུན་པའི་ཐྲག
དབེར་ན་ཚང་གྲངས་ཀྱིས་གསུམ་ཐུར་ ๑X๑X๑= ๑ཁ་བ

ཤོ་ཕེངས noun
sho teng

อนุวาทฺย
anauvaādaya

ཐུར་རྒྱས / ཐུར་ཕེངས / བཤད་ལུགས / ཤོ་ཕེངས / ཕོན་རིམ

สํสฺการณฺย
saṁsakaraṇaya

ཐུར་རྒྱས / ཐུར་ཕེངས / བཤད་ལུགས / ཤོ་ཕེངས / ཕོན་རིམ

ཤོ་ཐ་བུ verb
sho ta bu

วิสิ
vaisai

ཀྱིད་མ་ཕོག་ནི / བཀོ་ནི / བཀོ་བཞག་ནི / ཐུབ་ནི / ཁྱོག་བཀོ་ནི / ཉེ་ཤུ / འཕང་ནི / ཤོ་ཁ་བུ / གཡུག་བཀོ་ནི

ཤོག་གུ noun
shok gu

ลิยวิลฺล
laiyavailala

འབད་ཐང་ / བཅན་ཁྱིམས / དང་ལེན / ཐུ་ལེན / ཐུ་བ / ཕྱིང་ལས / ལ་ / ལས / ལང་ས་ / དམག་འཕད / / ཤོག་ཀུ

กฒฺทาสิ
kaḍadaāsai

ཐུ་བ / ཤོག་ཀུ

ลฺเขฺนคต
laekhanagata

ཐུ་བ / ཤོག་ཀུ / ཡིག་ཀོ / ཡིག་བཀོད

ཤོག་དགུལ noun
shok ngül

มุทฺลี
maudala

ཕྱེད་ཀྱས / ཐུ་ཕོར / མ་དཔྱལ་ཕྱིན་ནི / གནས་བཞིན་པ / དཔྱལ / ཤོག་དགུལ / ཏེ་ཁ / ཏིག་ཀུང / ཡོངས་བཞིན་པ

ཤོག་པང noun
shok pang

กาฒีพาฬฺฒ
kaāḍabaeāḍa

ཤོག་ཕྱང noun
shok jang

กาฒ
kaāḍa

བལ་ཤུ / ཤོག་ཕྱང / ཏུས

ཤོག་འཛིན noun
shok dzin

ฐิกฐฺ
ṭaikaṭa

ཤོག་འཛིན / ཚོང་ཁང་ཆུ་ནས
ང་རིན་གོང་དང་ངོ་བཤད་འགོངས་པའི་ཀ་ཡིག་ཐུ་ཐ / ཁེས་ཤོག ཁྱིམས་ལུགས་ལ
ས་འགལ་པའི་ཁེས་དཀྱལ་ཀ
ཏབ་ཏགོ་པའི་ཤོག་འཛིན་ཐུ་ཐ / ཀ་ཤོག ཀ་ཡིག
ཀ་ཐུང

ཤོག་ལེབ noun
shok lep

ปตฺราย
pataraya

ཆུ་ཐུབས / འདབ་མ / ལེབས / ཝོ་འདབ / མེ་ཐུལ / ཐུབ་ལེབ / ཤོག་ལེབ / ཤོག་འདབ

ปิฏก
paiṭaka

བང་ཆེན / ངོ་ཤོག / ཤོག་ལེབ / གསོལ་ཏཱོག / ཞལས་ཕྱི / ངོ་ཤོག ཁ་ཕེམ་ངོས

ปิฏุว
paiṭauva

བང་ཆེན / ངོ་ཤོག / ཤོག་ལེབ / གསོལ་ཏཱོག / ཞལས་ཕྱི / ངོ་ཤོག ཁ་ཕེམ་ངོས

ཤོག་ཐུབ noun
shok tap

ปะเกฺไชย
paækaejaya

ཐེ / ངོས / ལག་ཏུགས / ཤོག་ཐུབ / ཐུམ / ཐུམ་ཚན

ཤོང་ནི verb
shong ni

ปุบฺบุฏฺวา
paubaudauvaā

བདའ་ཐུན་ནི / བདག་བཟུང་འབད་ནི / བདག་འཛིན་འཕགས་ནི / ཐོར་ནི / ཁོ་ནི / བསྡུག་ནི / ཐུན་ཐོར་འབད་ནི / ཕོག་ནི / རང་ས་ནི / ས་ཆས་ཤོར་ནི / བཤེད་ནི / ཤོང་ནི / བསྡུང་ནི / བཏབ་ནི / ཐེག་ནི / ཐོགས་ནི / མཐོང་ནི / འཕོལ་ནི / འཕོལ་ཏེ་འབད་ནི / འཕོ་མཐུང་འབད་ནི / འཚོ་ཐོར་འབད་ནི / / དབང་ནི / དབང་བཟུང་འབད་ནི / བཅེད་ནི / ཐུན་ནི / བཟུང་ནི

ปวตฺวา
pavatavaā

བདག་བཟུང་འབད་ནི / བདག་འཛིན་འཕགས་ནི / བདེན་ཁུངས་བཤད་ནི / ཐོར་ནི / བསྡུག་ནི / ཐུན་ཐོར་འབད་ནི / ཕོག་ནི / བསྡུང་ནི / ཐེག་ནི / ཤོང་ནི / ཁ་ཕེམ་ནི / / ཤོ་ལ ཐེ / ཤ / ཤ / ཤ

ས་ལྷལ་གྱི། *adj*

sa khül gyi

ཕལাཏ་ཕালན

palaātapaālana

ས་ལྷལ་གྱི / ས་གནས་ཀྱི / གཡུས་ལའི

ཌཻཤཻཡ

daeśaīya

ས་ལྷལ་གྱི / ས་གནས་ཀྱི / གཡུས་ལའི

ས་ཁོངས། *noun*

sa khong

ཀཱཥཻཏཾར

kaṣaetarayae

གོང་གསེས / རྒྱ་ཐྱོན / རྒྱལ་ཁབ / ལྷང་པ / མི་སེར / ས་གོ / ས་ཁོངས / ས་གནས / གཡུས / གཞི་ངོན / ས་གོ རྒྱ་ཚད / ཕྱི་ཁ / ལྷ་ས / ལྷ་གཞི / ས་ཁོངས / ས་ཞིང / ཁྲིན་ཐང / ཞིང / ཞིང་ཁ / དཔེར་ན་ སྨོབ་སྦྱོང་གི་ལྷ་གཞི་ཚན་རིག་ཟླ་བཅུ

ཛཱཏཻཡ

jaātaiya

རྒྱལ་ཁབ / མི / མི་སེར / མི་རྒྱ / མངའ་ཁོངས / ས་ཁོངས

ཕཻར་དཻཤཻཡ

paradaeśayae

ཕྱི་ཁ / ཕྱོགས / གོང་གསེས / རྒྱ་ཐྱོན / རྒྱལ་ཁབ / རྒྱས་རབས / ལྷ་ས / ལྷ་གཞི / སྒྲོང་ / ལྷང་ཐྱོགས / ལྷང་པ / མི་སེར / མངའ་སྡེ / མངའ་ཁོངས / ཕ་ཡུས / ས / ས་གོ / ས་ཁོངས / ས་གནས / ས་གཞི / ས་ཞིང / མཐའ་ཟུར / ཁྲིད་ཐང / གཡུས / ཁྲིན་ཐང / ཞིང / ཞིང་ཁ / ལྷམ་ཐག ཐག་ལེབ / དཔེར་ན་ སྨོབ་སྦྱོང་གི་ལྷ་གཞི་ཚན་རིག་ཟླ་བཅུ / ས་གོ རྒྱ་ཚད / བཤུགས་ཐག བཅིང་ཐག / བཤུགས་ཐག བཅིང་ཐག / འཕྲིན་ཐག / བཤུགས་ཐག བཅིང་ཐག / འཕྲིན་ཐག / ཚང་ཆོགས་ས་གནས

ཐཻཏཱཏཻཝཡ

sathaānaya

འབབ་ཆུགས / བར་ལྟང་ / ཆགས་གནས / ཆགས་ཡུས / ཐྲོང་ཁྱེམ / ཐྲོང་ས / ཐྲོང་ཐང་ཆེ / ཐྲོང་ལྷབས / ཐྲོང་ཁྱེ / དུས་ཡུན / ཆུང་བསྒྲགས་འཕྲལ་ཙང་ / ཙང་མེག / ལྷ་འགན / ལས་གཡོག་ཆེ་ཅ / དཔག་ལྷར / ནམ་མཁའ / ལྷང་བ / གནས / གནད་དོན / གནས་ལྷངས / གནས་ཚད / ཕབ་ནི / ཕོག་ནི / རང་དབང / ས་ཐྲོགས / ས་གོ / ས་ཁོངས / ས་གནས / ས་ཐྲོང / ས་ཚོགས / ཤེས་ཤ་ལར་ཕོག་ནི / ས་ཐྲི་ནི / བཅོག་ནི / འཚོལ་ཐོབ་པ / བཏུབ་ནི / ཡང་བ / ཡང་ས་པའི་ཚོར་བ / ཞལ་འཛོམས་ཙང་ / ཙང་མེག ཐོག་མེག /

ཐཻཏཱཏཻཝཡ

tatatavaya

བར་ལྟང་ / ཆགས་གནས / ཆགས་ཡུས / འཆར་ལྟང་ / འཆར་གཟུགས / ཆིབས་ཀྱས / ཐྲོང་ཁྱེམ / ཐྲོང་ས / ཐྲོང་ཐང / ཐྲོང་ལྷབས / ཐྲོང་ཁྱེ / དུས་ཡུན / རྒྱལ་ཁབ / ཐྲོག་རིག་གནས་ལྷངས / ནམ་མཁའ / ལྷང་ཐ / གནས / གནད་དོན / གནས་ལྷངས / གནས་ཚད / ཕབ་ནི / ཕོག་ནི / རང་དབང / ས་ཐྲོགས / ས་ཁོངས / ས་ཐྲོ / ས་ཁོངས / ས་ཐྲོ / ས་ཐྲོང / ཁ་ཤེས / ཁ་ཤ / ཁ་ཤ / ཁ་ཤ / ཁ / ཁ / ཁ

காமரய

kaāmaraya

བར་སྣང་ / བཅའ་མར་མ་གཏོགས་པར་ཐོན་ནི་ / ཆགས་གནས། / བཅག་ནི་ / ཆགས་ཡུལ། / ཚད་ནི་ / ཐོན་ཁྱིམ / ཐོན་ས / ཐོན་ཁྲི / ཏ་ནི་ / སྣ་བཟང་ནི་ / དུས་ཡུན་ / རྒྱང་བཏོག་ནི་ / ཁང་མིག / ལྟ་འགན་ / ནམ་མཁའ / གནས / གནད་དོན་ / གནས་སྦྱངས / གནས་ཚད / ཕལ་ནི / ཕོག་ནི / རང་དབང་ / ས་ཐྱོགས / ས་གོ / ས་ཁོངས / ས་གནས / ས་ཐྲོང་ / ས་ཁེར / ས་ཁོངས / ས་ཁ / ས་ཁ / ས་ཁོངས / ས་གནས / ས་ཁ / ས་ཁ / ས་ཁོངས / ས་ཁ / ས་ཁ / ས་ཁ / ས་ཁ / ཁ / ཁ /

ས་ནད། noun
sa né

ལ་ཌཱུ་ར།
laādaurau

མཇོ་ནད། / ལ།ལ་ནད། / ས་བདག་ནད། / ས་ནད།

ས་པག་ཁུང་ noun
sa pak chung

ગઢોલ્
gaḍaeāla

པག་ཁུང་ / ས་པག་ཁུང་

ས་ཕྱོགས། noun
sa chok

સ્થાનય
sathaānaya

འབས་ཚུགས / བར་ལྟང་ / ཆགས་གནས། / ཆགས་ཡུས / ཐོང་ཁྱིམ / ཐོང་ས / ཐོང་ཐང་ཆེ / ཐོང་ལྷབས / ཐོང་ཁྲི / དུས་ཡུན / ཆུང་བསྟན་གས་འཕྲལ་ཁང་ / ཁང་མིག / ལྷ་འགན / ལས་གཡོག་ཞེ་བ / དཔག་ཟླར / ནམ་མཁའ / ལྟང་བ / གནས / གནད་དོན / གནས་ལྟངས / གནས་ཚད / རང་དབང་ / ས་ཕྱོགས / ས་གོ / ས་ཁོངས / ས་གནས / ས་ལྟོང་ / ས་ཆོགས / འཕྲོད་ཁམས / འཆོ་ཁམས / འཆོལ་ཐོབ་པ / ཡང་ས / ཡང་ས་པའི་ཚོར་བ / ཞལ་ཏོག་ཆེ་བ / ཞལ་འཛོམས་ཁང་ / ཁང་མིག ལྷོ་མིག / ཐག་ཕྱི ནུབ་ཕྱི / ཁུངས

ས་བོན། noun
sa bön

બૈજ
baījа

བཅར་ཤུ / ངག་ཤོས / འཐུ་ངོག / ཤུ / འཐུ / ལེགས་ཤོས / ཐ་སོན། / ས་བོན། / སོན། / སོན།འབྲུ / ཐིག་ལེ / མཐོ་ཤོས / ཁ་རིས / གཞི་ཚད

ས་མར་ཁུ noun
sa mar khu

ભૂમિતેલ્
bhaūmaitaela

ས་མར་ཁུ / ས་སྦྱོར

ས་ཚིགས། noun
sa tsik

સ્થાનય
sathaānaya

འབས་ཚུགས / བར་ལྟང་ / ཆགས་གནས། / ཆགས་ཡུས / ཐོང་ཁྱིམ / ཐོང་ས / ཐོང་ཐང་ཆེ / ཐོང་ལྷབས / ཐོང་ཁྲི / དུས་ཡུན / ཆུང་བསྟན་གས་འཕྲལ་ཁང་ / ཁང་མིག / ལྷ་འགན / ལས་གཡོག་ཞེ་བ / དཔག་ཟླར / ནམ་མཁའ / ལྟང་བ / གནས / གནད་དོན / གནས་ལྟངས / གནས་ཚད / རང་དབང་ / ས་ཕྱོགས / ས་གོ / ས་ཁོངས / ས་གནས / ས་ལྟོང་ / ས་ཆོགས / འཕྲོད་ཁམས / འཆོ་ཁམས / འཆོལ་ཐོབ་པ / ཡང་ས / ཡང་ས་པའི་ཚོར་བ / ཞལ་ཏོག་ཆེ་བ / ཞལ་འཛོམས་ཁང་ / ཁང་མིག ལྷོ་མིག / ཐག་ཕྱི

ས་ཞིང་ noun
sa zhing

કર્ષેતર્રય
kaṣaetarayae

གོང་གསེས / ཆུ་ཕྱོན / ཆུལ་ཁབ / ལྟང་ཐ / མི་ཕེར / ས་གོ / ས་ཁོངས / ས་གནས / གཡུས / གཞི་ངོན / ས་གོ ཆུ་ཚད / ཕྱི་ཁ / ལྟ་ས / ལྟ་གཞི / ས་ཁོངས / ས་ཞིང་ / ཁྲེད་ཐང་ / ཞིང་ / ཞིང་ཁ / དབེར་ནས་ནི་ སྨོབ་ཐྲོང་གི་ལྟ་གཞི་ཚན་རིག་ཆུ་ཏུ

퍼라데샤예
paradaeśayae

ཕྱི་ཁ / ཕྱོགས / གོང་གསེས / ཆུ་ཕྱོན / ཆུལ་ཁབ / རྒྱུད་རགས / ལྟ་ས / ལྟ་གཞི / ཐྲོང་ / ལྟང་ཐ / ཕྱོགས / ལྟ་ཐ / ལྟ་ཁོངས / ལྟང་ཐ / མི་ཕེར / མངའ་ཐྲེ / ལྟ་ཐ / ས་ཁོངས / ས་ཁ / ས་གོ / ས་ཁོངས / ས་གནས / ས་ཁ / ས་ཞིང་ / མཐའ་ཟུར / ཁྲེད་ཐང་ / གཡུས / ཁ་ཞིང་ / ཁ་ཞིང་ / ལྷ་ཞིང་ / ལྷ་ཁ / ལྷ་ཁ / ལྷ་ཁ / ལྷ་ཁ / ལ་ཞིང་ / ལ་ཁ / ལ་ཁ / ལ་ཁ

ས་སྟོང་ noun
sa tong

අභයවකාශ

abhayavakaāśa

བར་སྟང་ / ཆགས་གནས། / ཆགས་ཡུལ / ཐོང་ས / དུས་ཡུན / ནམ་མཁའ / གནས་སྟངས / གནས་ཚད / རང་དབང་ / ས་ཐྭོགས / ས་གོ / ས་ཁོངས / ས་གནས། / ས་སྟོང་ / འཚོལ་ཐོབ་པ / ཡངས་པ / ཡངས་པའི་ཚོར་བ / ཁང་མིག ཐོ་མིག / ཐག་ཕིག ནག་ཕིག

ཀཱམཪཡ

kaāmaraya

བར་སྟང་ / བཅའ་མར་མ་གཏོགས་པར་ཐོང་ནི / ཆགས་གནས། / བཅག་ནི / ཆགས་ཡུལ / ཚད་ནི / ཐོང་ཁྱིམ / ཐོང་ས / ཐོང་ཁྱི / ཏ་ནི / ཐུ་བཅུང་ནི / དུས་ཡུན / ཐེངས་བཏོག་ནི / ཁང་མིག / ལྷ་འགན / ནམ་མཁའ / གནས། / གནད་དོན / གནས་སྟངས། / གནས་ཚད / ཕལ་ནི / ཕ
་ནི / རང་དབང་ / ས་ཐྭོགས / ས་གོ / ས་ཁོངས / ས་གནས / ས་ཐོང་ / ས་ཁ་ཤས / ཁེམ་ཁ / ས་ཁ / ཁ་ཤས / ཁ་ཤས / ཁ་ཤས

སེམས། *noun*
sem

 හදවත
hadavata

དོན་ཉིང་ / ཉིང་ / ཉིང་ཏགས་དམར་པོ་ཡོད་པའི་ཏིས། / ཐུགས་སེམས། / ངལ་ཕ / ལྷིང་ / ལྷིང་ཏེ / ལྷིང་ལྷོད། / སེམས། / བརྩེ་སེམས། / ངན་ཐ / ལྷག ཆེ་བ

මොළයේ
maeāḷayae

གླང་པ / ཐོ་རིག་ཅན་ / རིག་པ / རིག་པ་ཅན་ / དྲན་གཏད / མཁྱེན་ཆུ་ཅན་ / སེམས

මනස
manasa

དྲན་གཏད / མཁྱེན་ཆུ་ཅན་ / གླང་པ / ཐོ་རིག་ཅན་ / རིག་པ / རིག་པ་ཅན་ / སེམས

སེམས།འཁམ། *noun*
sem kham

මූඩ
maūḍa

བཏང་སྙོམ་གྱི་སྒོམས / འཇུམ་ནག / དགོངས་ཐ / ངེས་དཔྱ / སེམས་ཏཱཥ་ཉིང་ / སེམས།འཁམ། / ཕྱིན་པ་ཏང་མ་ཕྱིན་པའི་དཔྱ་བ་ཕྱེ་བའི་ཚིག། / ཚིགས་ཟ་བའི་གནས་སྒོམས / ཚོར་ཉམས / ཕྱིན་པ་ཏང་མ་ཕྱིན་པའི་དཔྱ་བ་ཕྱེ་བའི་ཚིག། ཉམས་འགྱུར

මනෝභාවය
manaeābhaāvaya

བཏང་སྙོམ་གྱི་སྒོམས / འཇུམ་ནག / དགོངས་ཐ / ངེས་དཔྱ / སེམས་ཏཱཥ་ཉིང་ / སེམས།འཁམ། / ཕྱིན་པ་ཏང་མ་ཕྱིན་པའི་དཔྱ་བ་ཕྱེ་བའི་ཚིག། / ཚིགས་ཟ་བའི་གནས་སྒོམས / ཚོར་ཉམས / ཕྱིན་པ་ཏང་མ་ཕྱིན་པའི་དཔྱ་བ་ཕྱེ་བའི་ཚིག། ཉམས་འགྱུར

අර්ථය
arathaya

ཕྱོགས / བསྟན་དོན / གལ་ཅན / གལ་གནད / གོ་དོན / ཆུ་ཤེས / གནད་ཆེ་བ / མཚོ་ལྡགས / ཐོ་ཡ / ལས་ཀ་ལྡགས / སེམས།འཁམ། / ཕྱེ་བ / ཕྱེ་ཚོར / དབང་པོ / གནད་འགག ཁག་ཆེ་བ

අර්ථවත්
arathavata

ཕྱོགས / བསྟན་དོན / གལ་ཅན / གལ་གནད / གོ་དོན / ཆུ་ཤེས / གནད་ཆེ་བ / མཚོ་ལྡགས / ཐོ་ཡ / ལས་ཀ་ལྡགས / སེམས།འཁམ། / ཕྱེ་བ / ཕྱེ་ཚོར / དབང་པོ / གནད་འགག ཁག་ཆེ་བ

སེམས།འཁམ།ཀྱི། *adj*
sem kham kyi

ආත්මික
ātamaika

ཚོས་དང་འབྲེལ་བའི / སེམས།འཁམ།ཀྱི

මානසික
maānasaika

ཚོས་དང་འབྲེལ་བའི / སེམས།འཁམ།ཀྱི

སེམས།འཁམ།རིག་པ། *noun*
sem kham rik pa

මනෝවිද්යාව
manaeāvaidayaāva

སེམས།འཁམ།ལྟ་བུ། *noun*
sem kham ta bu

සෞඛ්‍ය
saeḷkhaya

ཁམས / ལུས།འཁམ། / སེམས།འཁམ།ལྟ་བུ / འཚོ།འཁམ / གཟུགས།འཁམ

སེམས།འཁར་ཕོག་ནི། *verb*
sem khar pok ni

කැපීමේ
kaepaīmae

ཕོག་ནི / སེམས།འཁར་ཕོག་ནི / སོ་ལྷེ་ནི / བཀོ་གཅོ་ནི / བཀོ་ནི

කාමරය
kaāmaraya

བར་སྟང་ / བཅའ་མར་མ་གཏོགས།བར་ཐོ་ནི / ཆགས།གནས། / བཅག་ནི / ཆགས།ཡུལ / ཚང་ནི / ཐོ་ཁ / ཐ་ལ / ཕ་ཁ / ཐ་ལ / ཕ་ཁ / ཐ་ལ / ཕ

སེམས་ཅན་མོ། *noun*

sem chen mo

ගව

gava

བ / སྒོ་ནོར་ / སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན་ / སེམས་ཅན་མོ། / སྒང་ཚན་མོ་དང་ ཁ་ཚན་པ་
སོགས་པའི་སེམས་ཅན་སྟོམ་ཀྱི་མོ་རིགས

སེམས་ཁྱུང་ *adj*

sem chung

කෙටි

kaeṭai

ཆར་ཙི་ཅིག་སྟེ / ཁྱུང་ཀུ / ཁྱུང་ཀུ་བཟོ་ནི / ངོན་ཁྱུང་གི / ཕྱེ་གཙང་པར་དམའ་བ / བསྟན་བསྟན / བསྟན་པའི / བསྟན་ཚོགས / ངེས་ཡུན་ཐུང་ཀུ / ངེ་མ་ཀུ་ཅིག་སྟེ / གལ་མི་ཚེ་བའི / གལ་གནད་ཁྱུང་ཀྱའི / གལ་གནད་ཁྱུང་བའི / དགོན་དེགས / དགོན་ཏེ / མ་ལངས / མ་ལང་བར / མར་བཅག་ནི / མར་ཕབ་ནི / ཁྱང་ཁྱང་ / ཁྱང་ཐུ་ཅིག་སྟེ / ཁྱང་ཐུ་བཟོ་ནི / ཁྱང་བ / སེམས་ཁྱུང་ / ཐག་ཐུང་ཀུ / མཐོ་ཚད་ཐུང་ཀུ / ཐ་བ / ཙ་ཁྱུང་བའི / ཚབས་ཁྱུང་གི / ཐུང་ཀུ / དཀྱགས་མ་ལངས /

නොවැදගත්

naeāvaædagata

ཆར་ཙི་ཅིག་སྟེ / ཁྱུང་ཀུ / ངོན་ཁྱུང་གི / ངོན་མེད / ཕྱེ་གཙང་པར་དམའ་བ / བསྟན་བསྟན / བསྟན་ཚོགས / ངེས་ཡུན་ཐུང་ཀུ / ངེ་མ་ཀུ་ཅིག་སྟེ / གལ་མི་ཚེ་བའི / གལ་གནད་ཁྱུང་ཀྱའི / གལ་གནད་ཁྱུང་བའི / ཁྲོངས་མེད / དགོན་ཏེ / མ་ལངས / མ་ལང་བར / ཁྱང་ཁྱང་ / ཁྱང་ཐུ་ཅིག་སྟེ / ཁྱང་བ / སེམས་ཁྱུང་ / ཐག་ཐུང་ཀུ / མཐོ་ཚད་ཐུང་ཀུ / ཐ་བ / ཙ་ཁྱུང་བའི / ཚབས་ཁྱུང་གི / ཐུང་ཀུ / ངེ་ཁ / ངེ་ཁ་ཁ / ངེ་ཁ / ངེ་ཁ / ངེ

སེམས་པམ *noun*
sem pam

தௌவாலய

tauvaālaya

རྒྱ / རྒ་རྒྱོན། / རྒ་བཏོན་ནི / སེམས་པམ / སེམས་གསལ་ནི / སེམས་ཤི

ஹானி

haānai

རྒྱོན་ཞུགས་ནི / རྒ / རྒ་རྒྱོན། / རྒ་བཏོན། / རྒ་བཏོན་ནི / མེད་པ་གཅང་ནི / གཙོང་རྒྱོན། / གཙོང་རྒྱོན་འཛིན་ནི / གཙོང་ནི / གཙོང་པ / གཙོང་པ་བཀག་ནི / སེམས་པམ / སེམས་གསལ་ནི / སེམས་ཤི / རྒ་བརྒྱག་གཅང་ནི / རྒ་གཏོར་གཅང་ནི / དཏྱལ་ཕོར་འགྱུར་ནི

སེམས་པམ་པའི *adj*
sem pam pé

காலகணிணி

kaālakaṇaṇai

ཏང་འགམ་པའི / ཚུང་ཀུ་ཅིག་གི / མིང་ཁམ་ཅིག་གི / གནས་ལོག་ལོ / ངོ་གནས་པའི / ཉམ་ཐག་པའི / སེམས་པམ་པའི / ཐལས་རྒྱགས་སི་སི

སེམས་ལྦངམ *adj*
sem trangam

அவம்கவ

avaṁkava

ལྦ་གསང་མེད་པའི / ངོན་ལས་རང་ / ཏང་པོ / ངོ་མ་ལྦེ་རང་ / སེམས་ལྦངམ / ལྦང་ཏང་ཏ / ལྦངམ / གཞུང་ལྦངམ

அவம்க

avaṁka

ལྦ་གསང་མེད་པའི / ངོན་ལས་རང་ / ཏང་བདེན / ཏང་པོ / ཏང་ལ / ངོ་མ་ལྦེ་རང་ / སེམས་ལྦངམ / ལྦང་ཏང་ཏ / ལྦངམ / གཞུང་ལྦངམ

སེམས་བཀུག་ནི *verb*
sem kuk ni

ஆகர்ஷணய

ākaraṣaṇaya

དགའ་བའི་ནང་ལ / བཀྲུད་སྐྱལ་འབད་ནི / སེམས་བཀུག་ནི / སྒོ་བ་བསྐྱེད་བཙུག་ནི / སྒོ་བ་བསྐྱེད་ནི / ཡིད་ལོང་

སེམས་བཟུམ *noun*
sem zum

சமதுலிதநாவ

samataulaitataāva

སྙོམས་ཚད / སེམས་བཟུམ / ཤུགས་མཉམ / བརྟན་པོ / གཡོ་བ་མེད་པ

ஶேஷ

śaeṣa

ཁྱད་མཉམ / སྙོམས་ཚད / ཕྱང་ / སེམས་བཟུམ / ཤུགས་མཉམ / བརྟན་པོ / གཡོ་བ་མེད་པ

སེམས་བསྐྱེད *noun*
sem kyé

ஞானாந்வித

gnaānaānavaita

ཀུན་སྨོང་བཟང་པོ / བློ་སྦྱོངས / སེམས་སྐྱལ / སེམས་བསྐྱེད / སེམས་ཤུགས

སེམས་ཙོག་སི་སི *adj*
sem tsik si si

நிரய

nairaya

སྨྱོ་ཏྲགས / མ་དཀའ་བའི / ངན་སོང་ / ངན་སོང་གི / དཏྱལ་ལམས / དཏྱལ་ལམས་ཀྱི / དཏྱལ་བ / སེམས་ཙོག་སི་སི / ཆ་བཟློག་གཏང་ནི / ཆ་གཏོར་གཏང་ནི / ཙོག་པ་ཟ་སི་སི / ངན་ལུང་པོར་འགྱུར་ནི

སེམས་ཚད་ཏྲུབ *noun*
sem tsap tsup

காம்ஸாவ

kaāṁsaāva

སེམས་ཚད་ཏྲུབ / ཚ་ཀྱང

སེམས་ཚོར་སྦོམ *noun*
sem tsor bom

பஃஷன்

paæṣana

སེམས་ཚོར་སྦོམ / བཏོན་ཤུགས་སྦོམ

སེམས་ཞི་ནི *verb*
sem zhi ni

உணு

uṇau

སེམས་ཞི་ནི / བཞུ་ནི

སེམས་འཕོག་པའི *adj*
sem trok pé

சித்஗ன்நாஸுலு

saitagananaāsaulau

སེམས་ཤོར་སི་སི / སེམས་ཤོར་བའི / སེམས་འཕོག་པའི / ཡིད་བཀུག་པའི / ཡིད་འཕོག་པའི

སེམས་འཛབ་པ *adj*
sem tsap pa

நொஇவசிலிமத்

naeāivasailaimata

སེམས་འཛབ་པ / འཛབ་པ / འཛབ་འཛབ / ཚབ་ཏྲུབ / བཅོད་མ་ཏྲུག་པའི / བཅོད་བསྒན་མེད་པའི

སེམས་འཛུབ་དྲག་པོ *noun*
sem tsup drak po

உண

uṇa

ངོད་འབར / སེམས་འཛུབ་དྲག་པོ / ཚ་རིམས / ཚ་བ

སེམས་ཡེངས་པའི *adj*
sem yeng pé

யொ

yaeā

ཕྱག་དར / ངོན་ལྡན་སེམས་མེད་པ / ཀ་ནི་ཡང་མེད་པ / ཀ་ཡང་མེད་པ / མ་སྒྲོལ་པ / མ་ཚར་མ / ནང་ལྟོང་ / ས་ལྟོང་ཡོངས་པའི / སེམས་ལྟོང་ / སེམས་ཡེངས་པའི / འཚེན་འགྱོ་ནི / ལྟོང་ཉིད / ལྟོང་པ / ལྟོང་པ / ལྟོང་པ་ཉིད / ལྟོང་པའི་རང་བཞིན / ལྟོང་མ / ལྟོང་མ་འགྱུར་ནི / ལྟོང་མ་བཏོན་ནི / ལྟོང་མ་བཚོ་ནི

ரிக்தக

raikataka

ཕྱག་དར / ངོན་ལྡན་སེམས་མེད་པ / ཀ་ནི་ཡང་མེད་པ / ཀ་ཡང་མེད་པ / མ་སྒྲོལ་པ / མ་ཚར་མ / ནང་ལྟོང་ / ས་ལྟོང་ཡོངས་པའི / སེམས་ལྟོང་ / སེམས་ཡེངས་པའི / འཚེན་འགྱོ་ནི / ལྟོང་ཉིད / ལྟོང་པ / ལྟོང་པ / ལྟོང་པ་ཉིད / ལྟོང་པའི་རང་བཞིན / ལྟོང་མ / ལྟོང་མ་འགྱུར་ནི / ལྟོང་མ་བཏོན་ནི / ལྟོང་མ་བཚོ་ནི

ஹிஸ்

haisa

ཕྱག་དར / ངོན་ལྡན་སེམས་མེད་པ / ཀ་ནི་ཡང་མེད་པ / ཀ་ཡང་མེད་པ / མ་སྒྲོལ་པ / མ་ཚར་མ / ནང་ལྟོང་ / ས་ལྟོང་ཡོངས་པའི / སེམས་ལྟོང་ / སེམས་ཡེངས་པའི / འཚེན་འགྱོ་ནི / ལྟོང་ཉིད / ལྟོང་པ / ལྟོང་པ / ལྟོང་པ་ཉིད / ལྟོང་པའི་རང་བཞིན / ལྟོང་མ / ལྟོང་མ་འགྱུར་ནི / ལྟོང་མ་བཏོན་ནི / ལྟོང་མ་བཚོ་ནི

ஹிஸ்பவ

haisabava

ཕྱག་དར / ངོན་ལྡན་སེམས་མེད་པ / ཀ་ནི་ཡང་མེད་པ / ཀ་ཡང་མེད་པ / མ་སྒྲོལ་པ / མ་ཚར་མ / ནང་ལྟོང་ / ས་ལྟོང་ཡོངས་པའི / སེམས་ལྟོང་ / སེམས་ཡེངས་པའི / འཚེན་འགྱོ་ནི / ལྟོང་ཉིད / ལྟོང་པ / ལྟོང་པ / ལྟོང་པ་ཉིད / ལྟོང་པའི་རང་བཞིན / ལྟོང་མ / ལྟོང་མ་འགྱུར་ནི / ལྟོང་མ་བཏོན་ནི / ལྟོང་མ་བཚོ་ནི

སེམས་རྩེ་གཅིག་པ *noun*
sem tsé chik pa

ஸாந்த்ரணய

saānadaraṇaya

གཅིག་སྦྱང་ / འདུ་སྦྱང་ / ཕྱས་ཀྱི་ཆ་ཚད / རིག་གཅད / སེམས་རྩེ་གཅིག་པ / ཤུགས་གཅད

སེམས་ཤི *noun*
sem shi

தௌவாலய

tauvaālaya

རྒ / རྒ་རྒྱོན། / རྒ་བཏོན་ནི / སེམས་པམ / སེམས་གསལ་ནི / སེམས་ཤི

ஹானி

haānai

རྒྱོན་ཞུགས་ནི / རྒ / རྒ་རྒྱོན། / རྒ་བཏོན། / རྒ་བཏོན་ནི / མེད་པ་གཅང་ནི / གཙོང་རྒྱོན། / གཙོང་རྒྱོན་འཛིན་ནི / གཙོང་ནི / གཙོང་པ / གཙོང་པ་བཀག་ནི / སེམས་པམ / སེམས་གསལ་ནི / སེམས་ཤི / རྒ་བརྒྱག་གཅང་ནི / རྒ་གཏོར་གཅང་ནི / དཏྱལ་ལོར་འགྱུར་ནི

སེམས་ཤུགས *noun*
sem shuk

யொஜனாவ

yaeājanaāva

འབར་འཛོད / འབྱལ་ནི / ཚ་ཆོགས / མཆོད་ནི / ངང་ལེན་འབར་ནི / ཐོག་འཚར / ཐོག་ཚར / ཐོག་ཏན། / ཐོག་ཤས / ཤུགས་ཀྱོན / ཁོང་འཕེལ་འགྱོ་ནི / འབྱལ་ཐོན། / ཆུ་བཞགས / ཕྱི་ནས་ཀྱང / ཕྱི་ནས་ཀ / ཕ་ཡབ / ནང་འགྲིགས / ཕེས་པ / ཕེས་གཅན / ཐོན་ཅུས / ཐུར་ནི / ཐོ་ནི / ཕྱལ་ལེ / ཕྱལ་ནི / རིན་ངན་ལ / ཅེས་ཤུགས / ཤུགས་ཤུགས / ཕགས་ནི / ས་ཁ / ཐག་ཚད / ཐུན་ཚད / ཐུ་ནི / ཐུ་ནི / ཕྱལ་ལོ / ཕ་ཡབ / ཕ་ཡབ / ཕ་ཡབ

སེམས་སྟོང་ noun
sem tong

യോ

yaeā

ཕྱག་དར / དོན་ལྡན་སེམས་མེད་པ / ཀ་ནི་ཡང་མེད་པ / ཀ་ཡང་མེད་པ / མ་སྐྱོང་བ / མ་ཚངས / ནང་སྟོང་ / ས་སྟོང་ཡོངས་པའི / སེམས་སྟོང་ / སེམས་ཡེངས་པའི / འཛིན་འཛིན་གྱི / སྟོང་ཉིད / སྟོང་པ / སྟོང་པ / སྟོང་པ་ཉིད / སྟོང་པའི་རང་བཞིན / སྟོང་མ / སྟོང་མཐུན་ནི / སྟོང་མ་ཁོད་ན་ནི / སྟོང་མ་བཟོ་ནི

റിക്തക

raikataka

ཕྱག་དར / དོན་ལྡན་སེམས་མེད་པ / ཀ་ནི་ཡང་མེད་པ / ཀ་ཡང་མེད་པ / མ་སྐྱོང་བ / མ་ཚངས / ནང་སྟོང་ / ས་སྟོང་ཡོངས་པའི / སེམས་སྟོང་ / སེམས་ཡེངས་པའི / འཛིན་འཛིན་གྱི / སྟོང་ཉིད / སྟོང་པ / སྟོང་པ / སྟོང་པ་ཉིད / སྟོང་པའི་རང་བཞིན / སྟོང་མ / སྟོང་མཐུན་ནི / སྟོང་མ་ཁོད་ཀྱི་ན་ནི / སྟོང་མ་བཟོ་ནི

ഹിസ്

haisa

ཕྱག་དར / དོན་ལྡན་སེམས་མེད་པ / ཀ་ནི་ཡང་མེད་པ / ཀ་ཡང་མེད་པ / མ་སྐྱོང་བ / མ་ཚངས / ནང་སྟོང་ / ས་སྟོང་ཡོངས་པའི / སེམས་སྟོང་ / སེམས་ཡེངས་པའི / འཛིན་འཛིན་གྱི / སྟོང་ཉིད / སྟོང་པ / སྟོང་པ / སྟོང་པ་ཉིད / སྟོང་པའི་རང་བཞིན / སྟོང་མ / སྟོང་མཐུན་ནི / སྟོང་མ་ཁོད་ཀྱི་ན་ནི / སྟོང་མ་བཟོ་ནི

ഹിസ്ബവ

haisabava

ཕྱག་དར / དོན་ལྡན་སེམས་མེད་པ / ཀ་ནི་ཡང་མེད་པ / ཀ་ཡང་མེད་པ / མ་སྐྱོང་བ / མ་ཚངས / ནང་སྟོང་ / ས་སྟོང་ཡོངས་པའི / སེམས་སྟོང་ / སེམས་ཡེངས་པའི / འཛིན་འཛིན་གྱི / སྟོང་ཉིད / སྟོང་པ / སྟོང་པ / སྟོང་པ་ཉིད / སྟོང་པའི་རང་བཞིན / སྟོང་མ / སྟོང་མཐུན་ནི / སྟོང་མ་ཁོད་ཀྱི་ན་ནི / སྟོང་མ་བཟོ་ནི

སེམས་རྫོང་ noun
sem jong

വിനയ

vainaya

སྨྲོས་གཞི / སྨྲོས་གཞི་ཁྱིམས / བསྟན་པ / སྨོན་ཚན / སེམས་སྡོམ་ / སྨྲོས་ཐ ཐོག་ཏོང་

ഹിക്മീമ

haikamaīma

སྨྲོས་ཐ / སྨྲོས་ཐ་ཁྱིམས / བསྟན་པ / སྨོན་ཚན / སེམས་སྡོམ་ / སྨྲོས་ཐ ཐོག་ཏོང་

སེར་ཁ noun
ser kha

വැഠീമ

vaæṭaīma

འབབ་ནི / འཕྲད་ནི / དཔྱང་ནི / འགྱེལ་ནི / འགྱུར་ནི / འཕྲུང་ནི / འཁེལ་ནི / ཁུ་སིམ་སི་འགྱུར་ནི་མྱ་ཐུ / དམག་མར་ཨ་ཏི་ནི / མར / མར་བགོ / ཐུན་ཀྱི་ཐིག་པ / ཐུན་ཐིག་ / གཅན་མ་ཀུ་ནང་ལས་བགོ་གཡང་ནི་བཏགས / ཁམ་ནི / ཕོག་ནི / སེར་ཁ / ཨ་ནི / ཨ་ཁ / ཐིག་ཐག / ཐུང་ནི / ཐུར / མ་ཙོ་ཙིག ངུམ་ཀ་ཙིག ཐིག་པ་གཅིག / མ་ཙོ་ཙིག ངུམ་ཀ་ཙིག ཐིག་པ་གཅིག ཨར་ཁག ཨར་འབབ

വസന്ത

vasanata

སེར་ཀུ noun
ser gu

ബൈ

bae

དོང་ / ཁྱིམ་ཀྱི་ཐོག་འཕུར / སེར་ཀུ / རྒྱགས་ཁན་ས་ཁོངས / མཚོ་ལྷག / མཚོ་ལྷག ཉིབ་ཐུན / མཚོ་ལྷག ལྷ་ཡར

སེར་ཐང་ཏ adj
ser tang ta

കഹ

kaha

འཇོག་དང་ཆེ་མི / བཀྲག་སེར་པོ་ལ་ཐུག་ཚོག / སེར་ཐང་ཐ / སེར་པོ / སེར་པོ / བཀྲག་སེར་པོ་ལ་ཐུག་ཚོག འཇོག་ཟེ

སེར་གྲྭང་ noun
ser dreng

പെരഹഏര

paerahaæra

ཆེས་གླགས / སེར་གྲྭང

སེར་པོ adj
serpo

കഹ

kaha

འཇོག་དང་ཆེ་མི / བཀྲག་སེར་པོ་ལ་ཐུག་ཚོག / སེར་ཐང་ཐ / སེར་པོ / སེར་པོ / བཀྲག་སེར་པོ་ལ་ཐུག་ཚོག འཇོག་ཟེ

കഹ

kaha

འཇོག་དང་ཆེ་མི / བཀྲག་སེར་པོ་ལ་ཐུག་ཚོག / སེར་ཐང་ཐ / སེར་པོ / སེར་པོ / བཀྲག་སེར་པོ་ལ་ཐུག་ཚོག འཇོག་ཟེ

སེལ་ཐབས noun
sel tap

വിസഉമ

vaisaṅdauma

ཐོུར་ཀུ / ཐོུར་ལྟ / ལན / གནས་སྐབས / སེལ་ཐབས / ཐབས་ཤེས / བཤུ་ཀུ / བཤུ་ལྟ

പിളിതുരു

paiḷaitaura

ལན / ལན་འཛིན་ནི / ལན་ཀྱུས་ནི / སེལ་ཐབས / དེས་ལན / དེས་ལན་འཛིན་ནི / ལན / ལན་ཀྱུས་ནི / ལན་གསལ / ལན་གསལ་འབད་ནི

སེལ་ནི verb
sel ni

പഹരക്

paharaka

དགག་ནི / ཕྱང་ནི / བཏུང་ནི / འཛོམ་ནི / ཁྱོང་ཁྲད / བཀག་ནི / ཐུགས་འཚེལ་ནི / ཆུབས་པཙོར་ནི / ལན་གཏང་ནི / ཐུང་ནི / འཕྱ་ནི / འཕྱལ་ནི / ས་ཁམ་ནི / གསར་བ་ཕེད་ནི / སེལ་ནི / ངལ་ཐག་ནི / གཟུར་ནི

ജയ

jaya

བཙོམ་ནི / དགག་ནི / ཕྱང་ནི / འགྲོལ་ནི / བཏུང་ནི / འཛོམ་ནི / ཁྱལ་ཁ / ཁྱལ་ཁ་འཛོར་ནི / ཁྱལ་ནི / དཀའ་ངལ་སེལ་ནི / བཀག་ནི / ཤེད་གཡོག་འཚེལ་ནི / ཐ ཐོ་ཡོ / ཐ ཐ ཐ

སོ་སོར་འགྱོ་ནི། verb
so sor gyo ni

වෙනම
vaenama

འཇིལ་བ་མེད་པའི། / ཁ་འཕྲལ་ནི། / མ་འཛིགས་པ་བཟོ་ནི། / མ་མཐུད་པའི། / མ་མཐུན་མ་བཟོ་ནི། / སོ་སོ། / སོ་སོ་འགྱལ་ནི། / སོ་སོར་འགྱོ་ནི། / མཚམས་བསྡུགས་ནི། / མཚམས་བཟོ་ནི། / ཡ་འབྲལ་འགྱོ་ནི།

སོ་སོར་འཕྱལ་ནི། verb
so sor chel ni

හවුල්
havaula

བམ་ཚན། / དཔྱ་སྐད། / ཚ་ཤས། / ཕྱམ་ཕྱིམ། / དམ་ཏུམ། / སྒོས་གང་ཕྱི་འཁྱབ་ཁོད། / བཙོམ་ལྡེ་ཐོ་ནི། / ཏ་ཏུམ / འཇེལ་ཚོགས། / འཇེལ་བ། / ཏུམ་ཤུ / བགོ་སྐད། / བགོ་ནི། / བགོ་བཤད། / བགོ་བཤད་ཆུབ་ནི། / སྐལ་ཤ / ལྷ་སྐད། / མང་ཞུང་ / མཉམ་ཐུབ་འབདཔ་ནི། / དབེ། / རང་སྐད། / ཐུབ་ཐོ་ནི། / སོ་སོར་འཕྱལ་ནི། / ཐོང་ལྡན། / ཐོང་ཚ། / ཐོབ་སྐད། / འཁྱབ་སྟོན་པའི་ཚོགས། / ཚང། / ཚོགས་པ། / མཐུན་ཚོགས / ཁྱོགས་ཀྱི། / གཞན་ལྷ་ཆེ། / འཁྱབ་སྟོན་པའི་ཚོགས ཐུགས། / ཡན་ལག

ཌཱནེཝཱིམ
daænavaīma

བམ་ཚན། / དཔྱ་སྐད། / ཚ་ཤས། / ཕྱམ་ཕྱིམ། / དམ་ཏུམ། / སྒོས་གང་ཕྱི་འཁྱབ་ཁོད། / བཙོམ་ལྡེ་ཐོ་ནི། / ཏ་ཏུམ / ཏ་ཏུ། / བགོ་སྐད། / བགོ་ནི། / བགོ་བཤད། / བགོ་བཤད་ཆུབ་ནི། / སྐལ་ཤ / ལྷ་སྐད། / མང་ཞུང་ / མཉམ་ཐུབ་འབདཔ་ནི། / དབེ། / རང་སྐད། / ཐུབ་ཐོ་ནི། / སོ་སོར་འཕྱལ་ནི། / ཐོང་ལྡན། / ཐོང་ཚ། / ཐོབ་སྐད། / འཁྱབ་སྟོན་པའི་ཚོགས། / ཚང། / ཚོགས་པ། / ཁ་ཤས། / ཡན་ལག / ཡན་ལག ཚ་ཤས། / ཡན་ལག ཚ་ཕྱན

པཾգུ
paṁgau

བམ་ཚན། / དཔྱ་སྐད། / ཚ་ཤས། / ཕྱམ་ཕྱིམ། / དམ་ཏུམ། / སྒོས་གང་ཕྱི་འཁྱབ་ཁོད། / བཙོམ་ལྡེ་ཐོ་ནི། / ཏ་ཏུམ / ཏ་ཏུ། / བགོ་སྐད། / བགོ་ནི། / བགོ་བཤད། / བགོ་བཤད་ཆུབ་ནི། / སྐལ་ཤ / ལྷ་སྐད། / མང་ཞུང་ / མཉམ་ཐུབ་འབདཔ་ནི། / དབེ། / རང་སྐད། / ཐུབ་ཐོ་ནི། / སོ་སོར་འཕྱལ་ནི། / ཐོང་ལྡན། / ཐོང་ཚ། / ཐོབ་སྐད། / འཁྱབ་སྟོན་པའི་ཚོགས། / ཚང། / ཚོགས་པ། / ཁ་ཤས། / ཡན་ལག / ཡན་ལག ཚ་ཤས། / ཡན་ལག ཚ་ཕྱན

ཀཻལ་ལཀ
kaælalaka

བམ་ཚན། / དཔྱ་སྐད། / ཚ་ཤས། / ཆཤ་ཏུམ / ཕྱམ་ཕྱིམ། / དམ་ཏུམ / སྒོས་གང་ཕྱི་འཁྱབ་ཁོད། / བཙོམ་ལྡེ་ཐོ་ནི། / ཏ་ཏུམ / ཏ་ཏུ། / བགོ་སྐད། / བགོ་ནི། / བགོ་བཤད། / ཐོ་ར་ལྡོག་ནི། / ཐུལ་ལྡན། / ཐུལ་ལ / ལྷ་ལ / ལ་ལ / ལ་ལ / ལ / ལ /

སོར་ནི་ *verb*

sor ni

ཡཻཛནཱཝ

yaeājanaāva

འབད་འདོད / འཚལ་ནི / ཆ་རོགས / མཚོད་ནི / དང་ལེན་འབད་ནི / ཐུགས་འཚར / ཐུགས་འཚར་བསྡུགས་ནི / ཐུགས་ཚོད / ཐུགས་བསྟུང / ཐུགས་རར། / འགྱལ་སྟོང / གོང་འཕེལ་འགྱོ་ནི / འགྱལ་སྟོང / ཕྱི་བཤད། / ཕྱིན་འདོད / ཕྱིན་མི / ཕྱིན་དཔྱལ / ལས་ཚོགས / མར་ཕལ / ནང་འཛིགས། / ངེས་པ / ངེས་གཏན / ཕྱི་ནི / ཐུ་ནི / ཐུལ་ནི / རིན་དཏྱལ / ས་ཐམས་ཤུགས / བཤད་ནི / སོར་ནི / ཐག་ཆད / ཐག་ཚོད / ཁྱིད་ཀྱི / ཁྱོ་ནི / ཕྱུལ་ནས་ཁེས་པ / ཐྲོད་ནི / ཐོད་ཀྱི / ཁྱོ་ནི / ཕ་ཡ / ཁ་ལ / ཁ་ལ / ཁ་ལ

རྐང་གྲགས། *adj*
ké drak

তাপয
taāpaya

འགྲན་བསྡུར / ངོད / ངོད / ངོད་བཏགས / ངོད་བཏགས་ནི / ངོ་ཏོག་ཏོ / ཕེ་མ་ཆུ་ཐུ / དཀའ་ཏོག་ཏོ / གོམ་པ་ལེམ་ས་ཚ་ཕྱག་གཅང་ནི་གི་གནས་ཚུལ་གསར་པ / ཐུམས་ལེམས་ཅན / རྐང་གྲགས / ཁ་ཚ་ངོག་ས / ཕེ / གནས་ཚུལ་ཚ་ཏོམ / སྐན་གྲགས / ཚ་ངོད / ཚ་ངོད་རན་ཏོག་ཏོ / ཚ་ཕཡা་ཕ / ཚ་ཏོག་ཏོ / ཚ་ཏོམ / ཚ་ཏོམ་བཚོ་ནི / ཚངས / ཚ་བ / བརྩེ་ལེམས་ཅན / ཚོས་གཞི་བང་སྒྲ་རྐང་ས ེམས་ལར་འབབ་ཏོག་ཏོ་འབད་ཨི / འཚུབ་ངོ་ཐུགས / ཡོངས་གྲགས / ལྷ་ལག ཀན་ས་སྐད་ཆུ་ཐུ / ཚ

নম
nama

རྐང་གྲགས / ཨིང / ཨིང་གཅམ / ཐུན་གྲགས / ཐ་ལྷད

উতসবয়ে
utasavayae

རྐང་གྲགས / ཨིང་གཅམ / ཨིང་གཅམ་ཅན་ཀྱི

উণ্ণুঃয়ুম্
uṇausauma

འགྲན་བསྡུར / ངོད / ངོད / ངོད་བཏགས / ངོད་བཏགས་ནི / ངོ་ཏོག་ཏོ / ཕེ་མ་ཆུ་ཐུ / དཀའ་ཏོག་ཏོ / གོམ་པ་ལེམ་ས་ཚ་ཕྱག་གཅང་ནི་གི་གནས་ཚུལ་གསར་པ / ཐུམས་ལེམས་ཅན / རྐང་གྲགས / ཁ་ཚ་ངོག་ས / ཕེ / གནས་ཚུལ་ཚ་ཏོམ / ཐུན་གྲགས / ཚ་ངོད / ཚ་ངོད་རན་ཏོག་ཏོ / ཚ་ཕཡা་ཕ / ཚ་ཏོག་ཏོ / ཚ་ཏོམ / ཚ་ཏོམ་བཚོ་ནི / ཚངས / ཚ་བ / བརྩེ་ལེམས་ཅན / ཚོས་གཞི་བང་སྒྲ་རྐང་ས ེམས་ལར་འབབ་ཏོག་ཏོ་འབད་ཨི / འཚུབ་ངོ་ཐུགས / ཡོངས་གྲགས / ལྷ་ལག ཀན་ས་ཐུ / ཚ

རྐང་གྲགས་ཅན། *adj*
ké drak chen

পরসিদ্ধঅ
parasaidadha

རྐང་གྲགས་ཅན / ཨིང་གཅམ་ཅན / ཐུན་གྲགས་ཅན / ཡོངས་གྲགས་ཅན

কীরতিমত্
kaīrataimata

རྐང་གྲགས་ཅན / ཨིང་གཅམ་ཅན / ཐུན་གྲགས་ཅན / ཡོངས་གྲགས་ཅན

རྐང་གྲགས་མེད་པའི། *adj*
ké drak mé pé

অপ্ররকট
aparakaṭa

ཚ་མེད་པའི / རྐང་གྲགས་མེད་པའི / མ་གོཔ / མ་ཤེས་པ / ངེས་པ་མེད་པའི / ངོ་མ་ཤེས་པའི / ངོ་མ་ཤེས་ / ངོས་མ་བཟུང་བའི / ངོས་བཟུང་མེད་པ / ཡོངས་གྲགས་མེད་པའི

আগন্তুক
āganatauka

ཚ་མེད་པའི / ཕྱི་ཁྱབ་ཀྱི / ཕྱི་ཁྱབ་ཀྱི་མེ / ཕྱིའི་ཁྱབ་བདང་འཚེལ་བའི / ཕྱི་ལའི / ཕྱི་མེ / ཁྱགས་མེད་པའི / ཁྱགས་མེདས / ཅ་གོས་མ་ཆུགས་པའི / ཅ་ལས་ནི་ས / རྐང་གྲགས་མེད་པའི / མ་གོཔ / མ་ཤེས་པའི / མ་ཤེས་ / མི་གསར་པ / ངེས་པ་མེད་པའི / ངོ་མ་ཤེས་པའི / ངོ་མ་ཤེས་པའི་མེ / ངོ་མ་ཤེས་ / ངོས་མ་བཟུང་བའི / ངོས་བཟུང་མེདས / ཡོངས་གྲགས་མེད་པའི

རྐང་གྲགས་འཚོན་ནི། *verb*
ké drak tön ni

জয
jaya

བཚོམ་ནི / ངུ་གཏ་ནི / ངང་ནི / འགྲོལ་ནི / བཏུང་ནི / འཚོམ་ནི / ཆུལ་ཁ / ཁྱལ་ཁ་འཚོལ་ནི / ཆུལ་ནི / དཀའ་ངལ་ལེལ་ནི / ལངས་ཀ / རྐང་གྲགས་འཚོན་ནི / ཁེ་བཚོལ་ནི / ཐྲོག་ཟུན་ནི / ཐེང་གཅམ་འཚོལ་ནི / ཐལ་ལ་ཁ / ཐལ་ལ / ཐ་ལ / ཁ / ཁ / ཁ

སྐད་ཤུགས་སྦེ་རྒྱབ་ནི *verb*

ké shuk bé kyap ni

ཤ་ཙམ་ཏུམ

æmatauma

འབོད་བཀུག་འབད་ནི / འགོ་ནི / བཅར་ནི / བརྒྱུད་འཕེན / རྒྱུད་འཕེན་གཏང་ནི / ཨང་ལ་ཕད་ / སྐད / སྐད་འགོད་ / སྐད་རྒྱབ་འགོ་ནི / སྐད་རྒྱབ་ནི / སྐད་ཤུགས་ཅན་ / ཁགས་ཁ་ཕྱིན་ནི / ལག་ཤུ་ནི / སྒྲིང་ཁ / ཕྱེ་ཏན / ཨིག་ཆུ་ཤོར་ནི / ཨིང་བཏབ་ནི / ཐུ་ནི / ཏོ་དོད / ཕྱེ་ཏག་འགོ་རྒྱ

སྐད་ཕྱུར *noun*

ké gyur

ཤ་རི་ཝཱ་ཏ་ན་ཡ

paraivaratanaya

སྐད་ཕྱུར / སྐད་ཕྱུར་ཆུབ་ནི

སྐད་ཕྱུར་རྒྱབ་ནི *verb*

ké gyur kyap ni

ཤ་རི་ཝཱ་ཏ་ན་ཡ

paraivaratanaya

སྐད་ཕྱུར / སྐད་ཕྱུར་ཆུབ་ནི

སྐད་ཉན་ཀྱི་ཁུང་ *noun*

ké nyen ji chung

ཀཱ་ཅ་ནཱ་ར་ཡ

kaænarai

སྐད་ཕྱོམ *adj*

ké bom

ཨ་ལ་ས་མ་པ་ན་ན

balasamapanana

འཕོར་ཚན / ཕྱུག་ཕོ / ཐུང་ཙམ / ཐུང་ཙམ་མང་ / ཐུག་ཐུག་ / ཐུ་ག་ཐེག་པའི / འཕྲུང་ཐིད་པའི / སྐད་ཕྱོམ / སྐད་ཤུགས / སྐད་ཚ་ངན་པ / ལེ་ཚོ་ཅན / ལེགས་པོམ / གཤོད་ཅན / ཟུས་ཅན / ཐྲིང་ཕྱོགས་ཅན / ཤུགས་ཅན / ཁན་ཁན / ཕྱོགས་ཅན / ཕྱོགས་ཤུགས་ཅན / བཙན་ཏོ་ཀ་ཏོ / དབང་ཅན / དབང་ཚད་ཅན / ༡༠ འཕྲུང་ཉེ་བའི

ཤ་ཀ་ཏི་མ་ཏཱ

śakataimata

འཕོར་ཚན / ཕྱུག་ཕོ / ཐུང་ཙམ / ཐུང་ཙམ་མང་ / ཐུག་ཐུག་ / ཐུག་ཐུག་བཤོ་ནི / ཐུ་ག་ཐེག་པའི / འཕྲུང་ཐིད་པའི / སྐད་ཕྱོམ / སྐད་ཤུགས / སྐད་ཚ་ངན་པ / ལེ་ཚོ་ཅན / ལེགས་པོམ / གཤོད་ཅན / ཟུས་ཅན / ཐྲིང་ཕྱོགས་ཅན / ཤུགས་ཅན / ཁན་ཁན / ཕྱོགས་ཅན / ཕྱོགས་ཤུགས་ཅན / ཆ་བཏན་བཤོ་ནི / དབང་ཅན / དབང་ཚད་ཅན / ༡༠ འཕྲུང་ཉེ་བའི

ཨ་ལ་ཝ་ཏ

balavata

འཕོར་ཚན / ཕྱུག་ཕོ / ཐུང་ཙམ / ཐུང་ཙམ་མང་ / ཐུག་ཐུག་ / ཐུ་ག་ཐེག་པའི / འཕྲུང་ཐིད་པའི / སྐད་ཕྱོམ / སྐད་ཤུགས / སྐད་ཚ་ངན་པ / ལེ་ཚོ་ཅན / ལེགས་པོམ / གཤོད་ཅན / ཟུས་ཅན / ཐྲིང་ཕྱོགས་ཅན / ཤུགས་ཅན / ཁན་ཁན / ཕྱོགས་ཅན / ཕྱོགས་ཤུགས་ཅན / བཙན་ཏོ་ཀ་ཏོ / དབང་ཅན / དབང་ཚད་ཅན / ༡༠ འཕྲུང་ཉེ་བའི

སྐད་ཧན་པའི *adj*

ké hen pé

ཨ་ཧཻ་ར

maihairai

ཏ་ཁིམ་པའི / མཛོས་ཏོག་ཏོ / ཅན་ཏོང་ཏོ / ཏིང་ཁང་ས / སྐད་ཅན་པའི / མངར་ཟས / མངར་མོ / ཡིད་འཕྲོག་པའི / ཁིམ་ཏོག་ཏོ

ས་ཨ་མཱ་ཌཱ

saumaudau

ཆར་པ་དང་ཟླུང་མ་ཆུ་བྱ / དམ་དམ་མེད་པའི / མཁའ་ངམ་མ་ཆེ་བའི / ཐུ་འཕམ་པའི / ཏ་ཁིམ་པའི / མཛོས་ཏོག་ཏོ / ཀ་བང་ཡང་བཟུན་བཏབ་པའི / ཐུར་བཙོས་འབབ་བཏབ་པའི / ཅན་ཏོང་ཏོ / ཏིང་ཁང་ས / ཀུམ་ཡུག་ཟླ / འཇམ་ཆུ / འཇམ་ཆུག་ཆུ / འཇམ་ངན་ལྡན་པའི / ཐུམས་ལྷོད་ཅན་ཅན / སྐད་ཅན་པའི / བཀྲག་བཏུབ་པའི / བཀྲག་ཚ་མ་ངན་པའི / ཚོད་ལྡན / མངར་ཟས / མངར་མོ / མཉེན་ལྡན་ཆུ་ཅན / མཉེན་ཏོང་ཏོ / ཤུགས་ཚུང་བའི / ཤུགས་འཇམ་པའི / ཚོར་ཚོར / ཤུགས་མཐན་ཅན / ཤུགས་ཅན / ཤ་ཙམ

ཨ།ཌཱ

maṛdau

ཆར་པ་དང་ཟླུང་མ་ཆུ་བྱ / དམ་དམ་མེད་པའི / མཁའ་ངམ་མ་ཆེ་བའི / ཐུ་འཕམ་པའི / ཏ་ཁིམ་པའི / མཛོས་ཏོག་ཏོ / ཀ་བང་ཡང་བཟུན་བཏབ་པའི / ཐུར་བཙོས་འབབ་བཏབ་པའི / ཅན་ཏོང་ཏོ / ཏིང་ཁང་ས / ཀུམ་ཡུག་ཟླ / འཇམ་ཆུ / འཇམ་ངན་ལྡན་པའི / ཐུམས་ལྷོད་ཅན་ཅན / སྐད་ཅན་པའི / བཀྲག་བཏུབ་པའི / བཀྲག་ཚ་མ་ངན་པའི / ཚོད་ལྡན / མངར་ཟས / མངར་མོ / མཉེན་ལྡན་ཆུ་ཅན / མཉེན་ཏོང་ཏོ / ཤུགས་ཚུང་བའི / ཤུགས་འཇམ་པའི / ཚོར་ཚོར / ཤུགས་མཐན་ཅན / ཤུགས་ཅན / ཤ་ཙམ

སྐད

kap

ཌཱ

daī

ཐོ་ཡོཏ་ས / བཟླང་ / བཟླང་ལ / གཡས / ཀ / ཀྱེས / བཏྲུད་དེ / སྐད་ས / སྐད་ས་ལ / སྐད་ས་ལ / ཁར / ཐོར་ལས / ཀྱེས / ལ་ས་ཡག་པ་བཟན་ཆ / ལ / ནང / ནང་འགོད / ནང་འགོད་ལ / ནང་ལ / ནང་ན / ནང་ན་ལ / ངོ་ཐོག་ལ / ཉེ་འདབས / རིང / རིང་ལ / ཐོག་ལ / ཡིས / ཟླ་ཞ

ལེས

laesa

བར་ན / ཅོག་ གཞི་གཡ / ཅོག་ འཛིང་ / ལྷང་ / ཐུ / བཏེ་ནི / བཞིན / བཟན

ཝཻ་ལཱ་ཝ

vaelaāva

ཅང་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཕྲག / ཆུ་ཚོད / དུས་སྐབས / དུས་བསྐལ / དུས་རབས / དུས་ཚད / དུས་ཚོད / དུས་ཡུན / བཟླང་ / སྐབས / བསལ་པ / སྒེས་བོ / ཐོ / ཐོ་ཚད / གཙམ་གཤིས / རིང / ཅང་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཕྲག ཕོང་ལོཤ་གི་ཡིག་ཚགས ཐ་ཡིག / ཅང་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཕྲག ཕོང་ལོཤ་གི་ཡིག་ཚགས ཐ་ཡིག ཕྱན་ཚད

ཧཻ་ཏཱ་ཝ

haetauva

བཞུག་ནི / ངོན་དག / དུས་སྐབས / དུས་ཚོད / ཚང་ཁ་ཐུན / ངག་ཁ་ཐུན / ཁོ་སྐབས / ངག་ཡོད་པ / ཐུ་ཏོན / ཐུ་ཀྱེ / ཐུ་ཀྱེ་འབད་ནི / ཐུ་ཅཚན / སྐབས / ཀུན་ཐོན / ཐུ་ཀྱེ་ཁང་ / དམེགས་ངོན / ཁང་ངོན / ངོན་ངག / ངོན་ངག ཐུ / ངོན་ངག ཁ / ངོ་ཐོག་ལ / ཕ་ཁ ཐ / ངོ་ཐོ / ངག / ངག

ཌཻ་ན

daina

དུས་སྐབས / ཌུས་ཚོད / སྐབས / ར་ས་ཀཟའ / ཁེན་ཞགས ཁེན་ཅཚན་ཁ་ཐཱ་ཡ ཁ ཁ ཁ

ཨ

ཨ *noun*
ku

ཕྱི་ཕྱི
paiḷaima
ཕྱི / ཕྱི་འདུ / ཕྱི་བརྟན / ཕྱི་རྟེན / དཔེ་གཟུགས

ཕྱི་ཕྱི
paiḷaimaya
ཕྱི / ཕྱི་འདུ / ཕྱི་མི་ཚང་ཅན་མ

ཨ་པར *noun*
ku par

ཤཱུཔ
raūpa
འཚར་སྐྱང་ / འདུ་པར / ཕྱི་འདུ / ཕྱི་པར / ཐོག་བརྟན / མིང་གཏམ / སྐྱང་བརྟན / སྐྱང་བ / ཏོ་པར / སྐན་ངག་གི་སྒྲས་ / ངལ་ཀུན / གཟུགས་བརྟན

ཕིན་ཏཱ་ཤུ
painataārau
འཚར་སྐྱང་ / ཉེས་རིས / འདུ་པར / ཕྱི་འདུ / ཐོག་བརྟན / མིང་གཏམ / སྐྱང་བརྟན / སྐྱང་བ / ཏོ་པར / སྐན་ངག་གི་སྒྲས་ / ངལ་ཀུན / གཟུགས་བརྟན

ཕི་ཕྱི་ཨ
paiḷaima
ཕྱི / ཕྱི་འདུ / ཕྱི་བརྟན / ཕྱི་རྟེན / དཔེ་གཟུགས

ཕི་ཕྱི་ཨ
paiḷaimaya
ཕྱི / ཕྱི་འདུ / ཕྱི་མི་ཚང་ཅན་མ

ཨ་བརྟན *noun*
ku nyen

ཕི་ཕྱི་ཨ
paiḷaima
ཕྱི / ཕྱི་འདུ / ཕྱི་བརྟན / ཕྱི་རྟེན / དཔེ་གཟུགས

ཨ་མདུན་བཅར་ནི *verb*
ku dün char ni

ཟཾཙཱཪཡ
saṁcaāraya
འཚར་ནི / འཕྱད་ནི / ཉ་གོ་ནི / མཚལ་ཕུད / མཚལ་ཕུད་ཁྱེ་ནི / ཕྱི་མདུན་བཅར་ནི / ཉིམ་ཕྱོང་འབྱུང་ནི / ཉིམ་ཕྱོང་འཚོར་ནི / ཁེས་ནི / བཅङ་ཤོར / བཅङ་ཤོར་འབདཔ་ནི / བཅङ་ནི / ཚུ་ཁིབ་འབདཔ་ནི / མཐོང་ནི / འཚོལ་ནི / གཟིགས་ཤོར

ཨ་མི་ཚང་ཅན་ཅ *noun*
ku mi tsé chanam

ཕི་ཕྱི་ཨ
paiḷaimaya
ཕྱི / ཕྱི་འདུ / ཕྱི་མི་ཚང་ཅན་ཅ

ཨ་ཚཱ་ཚོགས་པ *noun*
ku tsap tsok pa

མཻཧེཝ་ར
maehaevara
ཚོས་ངོན་ཐེ་ཚོགས / ངོན་གཅོད / ཕྱི་ཚཱ་ཚོགས་པ / དགེགས་ལྷ

ཨ་འཁོར *noun*
ku khor

ཤ་ཛ་ཀཱ་ཡ
raājakaīya
རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི / རྒྱལ་ཁོའི / རྒྱལ་ཡོའི / ཕྱི་འཁོར་ཀྱི

ཨ་འདུ *noun*
ku dra

ཕིན་ཏཱ་ཤུ
painataārau
འཚར་སྐྱང་ / ཉེས་རིས / འདུ་པར / ཕྱི་འདུ / ཕྱི་པར / ཐོག་བརྟན / མིང་གཏམ / སྐྱང་བརྟན / སྐྱང་བ / ཏོ་པར / སྐན་ངག་གི་སྒྲས་ / ངལ་ཀུན / གཟུགས་བརྟན

ཤཱུཔ
raūpa
འཚར་སྐྱང་ / འདུ་པར / ཕྱི་འདུ / ཕྱི་པར / ཐོག་བརྟན / མིང་གཏམ / སྐྱང་བརྟན / སྐྱང་བ / ཏོ་པར / སྐན་ངག་གི་སྒྲས་ / ངལ་ཀུན / གཟུགས་བརྟན

ཕི་ཕྱི་ཨ
paiḷaima
ཕྱི / ཕྱི་འདུ / ཕྱི་བརྟན / ཕྱི་རྟེན / དཔེ་གཟུགས

ཕི་ཕྱི་ཨ
paiḷaimaya
ཕྱི / ཕྱི་འདུ / ཕྱི་མི་ཚང་ཅན་ཅ

ཕྱི་རྟེན *noun*
ku ten

ཕི་ཕྱི་ཨ
paiḷaima
ཕྱི / ཕྱི་འདུ / ཕྱི་བརྟན / ཕྱི་རྟེན / དཔེ་གཟུགས

ཕྱི་ཟ་བུ *verb*
ku ta bu

ཞཱཡ་ཡ
saeāyaā
ལྷན་ནི / གདོང་ཕྱག / དགོས་ནི / འགོ་བཅུགས་ནི / མཁྱ་ཤོར་ཁྱབ་ནི / ཉེ་བ་ནི / ཕྱི་ཟླ་ཏ / ཕྱི་ནི / ཟླཱ་ཁ / གནས་ནི / ངོ་ཕྱང / ངོ་ཕྱང / ཟླེ་ནི / ཐྲོང་ནི / ཁེས་ནི / བཅེན་ནི / རྟོག་ནི / མཚོང་ནི / འཚོལ་ནི / ཚོར་ནི / ཤཱན་ནི / ཁཏཱ་ནི / ཁ་ཤད / ཁ་ཤད / ཁ་ཤད / ཁ་ཤད / ཁ་ཤད / ཁ་ཤད / ཁ་ཤད / ཁ་ཤད / ཁ་ཤད / ཁ་ཤད / ཁ་ཤད / ཁ་ཤད / ཁ་ཤད / ཁ་ཤད / ཁ་ཤད / ཁ་ཤད / ཁ

ཧ་ཨ
hamau
འགོ་བཅུགས་ནི / ཉེ་ནི / ཕྱི་ཟླ་ཏ / ཟླཱ་ནི / གནས་ནི / ཟླེ་ནི / ཐྲོང་ནི / ཁེས་ནི / བཅེན་ནི / རྟོག་ནི / མཚོང་ནི / འཚོལ་ནི / ཚོར་ནི / གཞི་ལྷ་གནས་ནི / གཞི་བཅུགས་འབདཔ་ནི / གཞི་བཅུགས་ནི / གཞི་ར་བཞག་ནི

ཀ་ར་ན་ཨེ་ནཻ
karananae
འགོ་བཅུགས་ནི / ཉེ་ནི / ཕྱི་ཟླ་ཏ / ཟླཱ་ནི / གནས་ནི / ཟླེ་ནི / ཐྲོང་ནི / ཁེས་ནི / བཅེན་ནི / རྟོག་ནི / མཚོང་ནི / འཚོལ་ནི / ཚོར་ནི / གཞི་ལྷ་གནས་ནི / གཞི་བཅུགས་འབདཔ་ནི / གཞི་བཅུགས་ནི / གཞི་ར་བཞག་ནི

ཀ

ཀ་ཆ *noun*
kar cha

དེ་ཝ་ན
daevana
ཆུབ་ཐོར་ལྷ་འགན / ཐར་ཆ / ཡུད་ཙམ / ཟས་ཐོར།

ཝཡ་ཝ་ས་ཐཱ་ཝ
vayavasathaāva
ཅ་ཆས / ངོན་ཚན / ཐུག་ཁྱེའི་ཆ་གཅིག / ངག་ཚོད་འདི་ཡར / ཐར་ཆ / ཐར་མ / ཏངོས / ཆ་ཚན / ཚོག་ཕྱད / ཐོན་ཐེས / ཐུག་ཁྱེའི་ཆ་གཅིག ཡིག་ཚད / ཡུངས་ཐེངས་ཅིག ངག་ཐུ་ཅིག / ཡུངས་ཐེངས་ཅིག ངག་ཐུ་ཅིག ངག་ཚོད་འདི་ཐོག་ཕྱི

ཀ་ཡིཔ *noun*
kar yip

ས་ཏཱ་ཨ
saṭaāra
ངག་ཁོས / ཐར་ཁ་ཁག / ཐར་བཅྱོལས / ཐར་མ / ཕྱེས་ལེགས་ཁ་ཁག / འཕྲལ་ཚེངས་པ་གཙོ་བོ

ཏ་ར་ཨ
tarau
ངག་ཁོས / ཐར་ཁ་ཁག / ཐར་བཅྱོལས / ཐར་མ / ཕྱེས་ལེགས་ཁ་ཁག / འཕྲལ་ཚེངས་པ་གཙོ་བོ

ཀ་ཨ *noun*
kar ma

ཝཡ་ཝ་ས་ཐཱ་ཝ
vayavasathaāva
ཅ་ཆས / ངོན་ཚན / ཐུག་ཁྱེའི་ཆ་གཅིག / ངག་ཚོད་འདི་ཡར / ཐར་ཆ / ཐར་མ / ཏངོས / ཆ་ཚན / ཚོག་ཕྱད / ཐོན་ཐེས / ཐུག་ཁྱེའི་ཆ་གཅིག ཡིག་ཚད / ཡུངས་ཐེངས་ཅིག ངག་ཐུ་ཅིག ངག་ཚོད་འདི་ཐོག་ཕྱི

ཀ་ཌ *noun*
kar da

ཨ་ལ་ཀ་པ་ཐ
ulakaāpaāta
ཐར་མདའ / ཐར་ཐྲིང་ནས་ངན་འབབ་པའི་ཐར་རྡོ

ཀ་ཙོམ་མིང་ཅན *noun*
kar tsom ming chen

ཏཱ་ར་ཀ་ཨ
taārakaā
འཕེལ་མཐུན་ཕྲོ་ཚོགས / ཐར་ཚོམ་མིང་ཅན

ཀ་ཏཀ *noun*
kar tak

ཏ་ར
tarau
ངག་ཁོས / ཐར་ཁ་ཁག / ཐར་བཅྱོལས / ཐར་མ / ཕྱེས་ལེགས་ཁ་ཁག / འཕྲལ་ཚེངས་པ་གཙོ་བོ

ས་ཏཱ་ཨ
saṭaāra
ངག་ཁོས / ཐར་ཁ་ཁག / ཐར་བཅྱོལས / ཐར་མ / ཕྱེས་ལེགས་ཁ་ཁག / འཕྲལ་ཚེངས་པ་གཙོ་བོ

ཀ་ལ *noun*
karam

ཏ་ར
tarau
ངག་ཁོས / ཐར་ཁ་ཁག / ཐར་བཅྱོལས / ཐར་མ / ཕྱེས་ལེགས་ཁ་ཁག / འཕྲལ་ཚེངས་པ་གཙོ་བོ

ས་ཏཱ་ཨ
saṭaāra
ངག་ཁོས / ཐར་ཁ་ཁག / ཐར་བཅྱོལས / ཐར་མ / ཕྱེས་ལེགས་ཁ་ཁག / འཕྲལ་ཚེངས་པ་གཙོ་བོ

ཀ་ལ་ཝ *noun*
kalwa

པཾ་ཎ
paṁgau
བཅམ་ཚན / ངཙ་ཐམ་ / ཆ་ནས / ཕྱམ་ཕྱིམ / ངམ་ངུམ / ཐོས་ཁ་ཁ / ཐོས་ཁ་ཁ / ངམ་ཤ / ངམ་ལ / ངམ་ཁ / ངམ་ཁ / ངམ་ཁ / ངམ་ཁ / ངམ་ཁ / ངམ་ཁ / ངམ་ཁ / ངམ་ཁ / ངམ་ཁ / ངམ་ཁ / ངམ་ཁ / ངམ་ཁ / ངམ་ཁ / ངམ / ངམ / ངམ

རྐུ་རྒྱུ།
noun
ku kyé

ආත්මභාවය

ātamabhaāvaya

རྐུ་རྒྱུ། / རྒྱུ་ཆ། / རྟག་རྒྱུ་པ། / རྒྱུ་པ་རྐུ

རྐུགས།
noun
kuk

པེཏྟུ་ཝུ།

paedaurau

ཕུད་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཟླཀ། / དུས་སྐབས། / དུས་ཚོད། / དུས་ཡུན། / གནས་གཅད། / རྒྱ་མཚན། / སྐབས། / ཁྱད་ཚོས། / ཁྱད་རྟགས། / རྒྱགས། / རྒྱགས་ཀྱང་། / ཐོག་ཁ། / གནད་དོན། / རྩོ། / ཆེ། / ཚན། ཐིག་ལེ། / ཕུད་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཟླཀ། ཕོང་ལོན་གི་ཡིག་ཚན། རྩོག་ཁག / ཕུད་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཟླཀ། ཕོང་ལོན་གི་ཡིག་ཚན། རྩོག་ཁག ཕུད་ཚན། ཚོད་ཚད

རྐུགས་གྲངས།
noun
kuk drang

པེཏྟུ་ཝུ།

paedaurau

ཕུད་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཟླཀ། / དུས་སྐབས། / དུས་ཚོད། / དུས་ཡུན། / གནས་གཅད། / རྒྱ་མཚན། / སྐབས། / ཁྱད་ཚོས། / ཁྱད་རྟགས། / རྒྱགས། / རྒྱགས་ཀྱང་། / ཐོག་ཁ། / གནད་དོན། / རྩོ། / ཆེ། / ཚན། ཐིག་ལེ། / ཕུད་མེད་ཀྱི་ཟླ་ཟླཀ། ཕོང་ལོན་གི་ཡིག་ཚན། ཕུད་ཚན། ཚོད་ཚད

རྐུགས་འབྲས།
noun
kuk dré

པནཏ

panata

འབད་ཐབས། / བཅའ་ཁྲིམས། / དཀོན་རང་ / ངང་ལེན / བདེན་པ / ཐོག་གར་འཛིན་ནི། / ངང་པོ / ངང་པོ / ངང་པོར། / འཛིན་ཐུ / ཐུགས་ཀྱང་ / ཐུ་ལེན / ཐུ་བ / ཕྱིང་ལས / ཕྱིམ / ཕྱིམ་ཤུགས / རྒྱགས་འབྲས / ལྟ / ལྟ་བའང་ནི / ལྟ་ཐུ་འཛིན་ནི / ལྟ་གསོལ / ལས / ལས་འབྲས / ལང་སྟོལ / ལང་སྟོལ་ཆུབ་ནི / ཐོག་ལས / ཐོ་ལས / ཐ་ཡིག / ཐ་ཡིག ལ / ཐ་ཡིག ཕ / ཐ་ཡིག ཚ / ཐ་ཡིག ཟ / ཐ་ཡིག ཝ / ཐ་ཡིག ཟ / ཐ་ཡིག ཡ / ཐ་ཡིག ཤ / ཐ་ཡིག ས / ཐ་ཡིག ཧ / ཐ་ཡིག ཨ / ཐ་ཡིག ཀྵ / ཐ་ཡིག ཡ / ཐ་ཡིག ཤ / ཐ་ཡིག ཨ / ཐ་ཡིག ཨ / ཐ་ཡིག ཨ

རྐེད་པ་བཏོག་མི། *verb*

kedpa tok ni

काामरय

kaāmaraya

བར་སྣང་ / བཅའ་མར་མ་གཏོགས་པར་སྟོང་ནི། / ཆགས་གནས། / བཅག་ནི། / ཆགས་ཡུས། / ཆད་ནི། / ཐོང་ཁྱིམ / ཐོང་ས / ཐོང་ཁྲི / ཏ་ནི། / སྒྲ་བཟང་ནི། / དུས་ཡུན། / རྐེད་པ་བཏོག་ནི། / ཁང་མིག / ལྟ་འཁོར། / ནམ་མཁའ / གནས / གནད་དོན། / གནས་སྟངས / གནས་ཚད། / ལག་ནི། / ཕོག་ནི། / རང་དབང་ / ས་ཐོག / ས་གོ / ས་ཁོངས / ས་གནས / ས་སྟོང་ / ས་ཡིག / ས་ཁ / ཕ་ཕྲེ་ནི། / བཏོག་ནི། / བཏོན་ནི། / འཚོལ་ཐོབ་པ / བཏུབ་ནི། / ཡང་པ / ཡང་ས་པའི་ཚོར་བ / ཞལ་འཛོམས་ཁང་ / ཁང་མིག ཐོ་མིག /

རྐེད་པ་བཏོག་འགྱོ་ནི། *verb*

kedpa tok gyo ni

कुरुस

kaurausa

ཆུ་གནས་ཀྱི་ཏུགས། / ཆུ་ཐུམ་ཕོག་ནི། / རྐེད་པ་བཏོག་འགྱོ་ནི། / མེན་ཏུགས / རིགས་བགེས / རིགས་བགེ་ནི། / ཕེ་ཤ་ཏི་ཏུགས

རྐོམ་པ། *noun*

kom pa

पिपासय

paipaāsaya

རྐོམ་འཚོག་ལང་བའི། *adj*

kom tsik langwé

पिपासा

paipaāsaā

ཁ་རྐོམ་པའི / རྐོམ་འཚོག་ལང་བའི

རྐོར། *noun*

kor

अवधानय

avadhaānaya

གཙིག་ལར་འཛིན་ནི། / གཙིག་ལར་ཐུང་ནི། / འཛེས་གནད། / ངན་པ་བཏོན་ནི། / ངན་ལྟ། / ངན་ལྟ / ངན་ལྟས་ལཱཾ་ནི། / ངག་ཤད། / ངན་ལྟས་ལ་ཐེ་ནི། / ཁ་ཤད། / ཁ་ལ་ཁ་ཤ / ཀུས་ཞལ་ལ / རྐོར / མོས་ཀུས / ངལ་རང་ཐག / ཀ་ཤ / ལ་ལ་ཁ་ཤ / ཀ་ཤ / ངན་ལ / ངན་ལ / ངན་ལ

རྐྱ་པོ། *adj*

kyawo

ආලෝක

ālaeākaya

ཨང་དང་པ། / མཆོག་ཏु་ལྡན་པ། / མདངས་ཅན། / དཀར་ཤས་ཅན། / དཀར་ཤས། / ལྷག་ཆ་ཕྱོགས། / ལེགས་ཤོམ། / བློ་ཡིས་ཅན། / ཐུགས་ཆ་ཅན། / ཤས་དཀའ་བའི། / འོད་ཚེམ་ཆེ། / རིག་པ་ཆ་ཕྱོགས། / གསལ་ཏུ་གི་ཏོ། / བཟང་པོ། / མ་ཧི་རེ / ཚུང་ཀུ / བསྡུས་བསྡུས / དཀའ་ཏོག་ཏོ / འཇམ་ཐུ / ཇཏམ་ཏོང་ཏོ / ཕྱིང་མེདཔ / ལྷུ་པོ / མེ / མེ་འོད། / གཞིད་ཐུམ་ཅིག / ཞུང་ས / འོད / འོད་མདངས / འོད་ཤར་བ / ཚོས་གཞིའི་བཀྲག་ཕྲ་ཏु / ཡང་འཛོས་འཛོས / ཡང་བ / གཞིད་ཐུམ་ཅིག ཕྲ་མི་སེ

ආලෝකවත්

ālaeākavata

མ་ཧི་རེ / ཚུང་ཀུ / མདངས་ཅན། / བསྡུས་བསྡུས / འཇམ་ངོ་སྟོན་ནི / དཀའ་ཏོག་ཏོ / འཇམ་ཐུ / ཇཏམ་ཏོང་ཏོ / ཕྱིང་མེདཔ / དཀར་མདངས་ཅན། / ལྷག་ཆ་ཕྱོགས། / ལྷ་པོ / ལེགས་ཤོམ / བློ་ཡིས་ཅན། / མེ / མེ་དང་སྨོག་ཕྲ་ཏु / མེ་འོད / ཤེས་ཤས་ཅན། / ཞུང་ས / འོད / ཚེམ་ཆེ / འོད་མདངས / འོད་ཐུན་བསྡུགས་ནི / འོད་གསལ་ནི / འོད་ཤར་བ / ཐར་ནི / རིག་པ་ཆ་ཕྱོགས / བཅིག་ནི / ཚོས་གཞིའི་ལྷག་ཕྲ་ཏु / ཡང་འཛོས་འཛོས / ཡང་

ཌཻ་ལི་སེན

dailaisaena

མ་ཧི་རེ / ཨང་དང་པ། / མཆོག་ཏु་ལྡན་པ། / ཚུང་ཀུ / མདངས་ཅན། / བསྡུས་བསྡུས / དཀའ་ཤས་ཅན། / དཀའ་ཏོག་ཏོ / འཇམ་ཐུ / ཇཏམ་ཏོང་ཏོ / ཕྱིང་མེདཔ / དཀར་མདངས་ཅན། / ལྷག་ཆ་ཕྱོགས / ལྷ་ཕོ / ལེགས་ཤོམ / ཐོ་ཡིས་ཅན། / ཐོ་ཡིས་ཅན། / མེ / མེ་འོད / ཤེས་ཤས་ཅན། / ཞུང་ས / འོད / ཚེམ་ཆེ / འོད་མདངས / འོད་ཐུན་ལ་ཐུགས / ལེགས་ཤོམ / ཐུགས་ཆ་ཅན། / ཐུགས་ཆ / ཚོས་གཞིའི་ལྷག་ཕྲ་ཏु / ཡང་ཨ / བཟང་པོ / གཞིད་ཐུམ་ཅིག ཕྲ་མི་སེ

ཌཻ་ཏཻ་ཏཻ་ཨ

daīpataimata

མ་ཧི་རེ / ཨང་དང་པ། / མཆོག་ཏु་ལྡན་པ། / ཚུང་ཀུ / མདངས་ཅན། / དང་ས་འཛོས་འཛོས / བསྡུས་བསྡུས / དཀའ་ཤས་ཅན། / དཀའ་ཏོག་ཏོ / ཉིང་ཁང་ས་ཐེ / འཇམ་ཐུ / ཇཏམ་ཏོང་ཏོ / ཕྱིང་མེདཔ / དཀར་མདངས་ཅན། / ལྷག་ཆ་ཕྱོགས / ལྷ་ཕོ / ལེགས་ཤོམ / ཐོ་ཡིས་ཅན། / ཐོ་ཡིས་ཅན། / ཤེས / ཤ / ལེགས་ཤོམ / ཐ་ཡ་ཏོ / ཤ / ཤ / ཤ

སྐྱེན་འགྲུལ་གཏང་ནི། *verb*
kyin drül tang ni

ණය

ṇaya

ཤུ་ལོན། / ཤུ་ལོན་ཀྱིས་མཁྱུ་སྒྲབ། / དངུལ། / སྐྱོང་འཕྲུས། / བསྐྱི་ནི། / སྐྱེན་འགྲུལ། / སྐྱེན་འགྲུལ་ཐྲི་ན་ནི། / སྐྱེན་འགྲུལ་གཏང་ནི། / མེང་ / མེང་གཏམ / བཀྲ་བར་ཐྲི་ན་ནི། / བཀྲ་ནི། / འོང་ཐེས། / ཐོག་ལམ / བཅིན། / གསོ་ཡོ། / ཡོད་ན་མེད་ན

སྐྱེན་འགྲུལ་ཐྲི་ན་ནི། *verb*
kyin drül jin ni

ණය

ṇaya

ཤུ་ལོན། / ཤུ་ལོན་ཀྱིས་མཁྱུ་སྒྲབ། / དངུལ། / སྐྱོང་འཕྲུས། / བསྐྱི་ནི། / སྐྱེན་འགྲུལ། / སྐྱེན་འགྲུལ་ཐྲི་ན་ནི། / སྐྱེན་འགྲུལ་གཏང་ནི། / མེང་ / མེང་གཏམ / བཀྲ་བར་ཐྲི་ན་ནི། / བཀྲ་ནི། / འོང་ཐེས། / ཐོག་ལམ / བཅིན། / གསོ་ཡོ། / ཡོད་ན་མེད་ན

སྐྱུ་གསོང་ *noun*
kyuk long

රෝග

raeāga

འཚོ་བ། / ཐུག་སྐྱང་ / ཐུག་ན / ཐུག་ལོང་ / ནད་ཚ / ནད / ནད་གཞི / འཁྱལ་སྐྱང

රෝගයකට

raeāgayakaṭa

འཚོ་བ། / ཐུག་སྐྱང་ / ཐུག་ན / ཐུག་ལོང་ / ནད་ཚ / ནད / ནད་གཞི / ཤུང་གཞི / འཁྱལ་སྐྱང

රෝගයට

raeāgayaṭa

འཚོ་བ། / ཐུག་སྐྱང་ / ཐུག་ན / ཐུག་ལོང་ / ནད་ཚ / ནད / ནད་གཞི / ཤུང་གཞི / འཁྱལ་སྐྱང

ཀྱུར་ཁུ *noun*
kyur chu

ඇඹුල්

æṁbaula

ཁ་གཏུག་ཁིག་ཁི / ཁ་ཚ་དབྱགས / ཐུར་ཁུ / ཐུར་ཛེས / ཐུར་པོ / ཆུང་ལམས་མཚོ་དབྱགས / མེདཔ་ཐལ་ཐལམ / ཏྲལ་ཏྲལམ

අම්ලය

amalaya

ཁ་གཏུག་ཁིག་ཁི / ཁ་ཚ་དབྱགས / ཐུར་ཁུ / ཐུར་ཛེས / ཐུར་པོ / ཆུང་ལམས་མཚོ་དབྱགས / མེདཔ་ཐལ་ཐལམ / ཏྲལ་ཏྲལམ

ཀྱུར་རྫས *noun*
kyur dzé

අම්ලය

amalaya

ཁ་གཏུག་ཁིག་ཁི / ཁ་ཚ་དབྱགས / ཐུར་ཁུ / ཐུར་ཛེས / ཐུར་པོ / ཆུང་ལམས་མཚོ་དབྱགས / མེདཔ་ཐལ་ཐལམ / ཏྲལ་ཏྲལམ

ඇඹුල්

æṁbaula

ཁ་གཏུག་ཁིག་ཁི / ཁ་ཚ་དབྱགས / ཐུར་ཁུ / ཐུར་ཛེས / ཐུར་པོ / ཆུང་ལམས་མཚོ་དབྱགས / མེདཔ་ཐལ་ཐལམ / ཏྲལ་ཏྲལམ

ཀྱུར་པོ *adj*
kyurpo

අම්ලය

amalaya

ཁ་གཏུག་ཁིག་ཁི / ཁ་ཚ་དབྱགས / ཐུར་ཁུ / ཐུར་ཛེས / ཐུར་པོ / ཆུང་ལམས་མཚོ་དབྱགས / མེདཔ་ཐལ་ཐལམ / ཏྲལ་ཏྲལམ

ඇඹුල්

æṁbaula

ཁ་གཏུག་ཁིག་ཁི / ཁ་ཚ་དབྱགས / ཐུར་ཁུ / ཐུར་ཛེས / ཐུར་པོ / ཆུང་ལམས་མཚོ་དབྱགས / མེདཔ་ཐལ་ཐལམ / ཏྲལ་ཏྲལམ

ཀྱེ་ནི། *verb*
kyé ni

ඇතැයි

ætai

ཕན་ནི། / དགོ་ནི། / མཁུ་ཐོར་ཆུབ་ནི། / ཐྲི་ནི། / ལངས / ལངས་ཐེ / འཚོབ་ནི། / ཚད་ལྡང་ཡི། / ལཱཥ་ནི། / བཟའ་ནི། / གཟུང་ནི།

සොයා

saeāyaā

ཕན་ནི། / གཙོང་ཐུག / དགོ་ནི། / འགོ་བཙུགས་ནི། / མཁུ་ཐོར་ཆུབ་ནི། / ཅིང་ནི། / ཐུ་ཚུ་ཏུ / ཐྲི་ནི། / ཐུག་ནི། / གཅན་ནི། / ཕུར་ཕུད / ཕུར་ཕྱང / ཆུ་ཕོ་ནི། / ཕོ་ཡུན / ཕོ་ཡར་ནི། / ཕོ་ཡར་ནི། / ཕོ་ཙམ་ནི། / ཕན་ནི། / ཕན་ནི། / ཕན

སྐྱེས་པ
noun
kyé pa

මිනිසා
mainaisaā

འགྲོ་བ་མིའི / རྒྱ་ནག་གི་མི / སྐྱེས་པ / ལྷ་འབངས་མི་ཆུང་ཀུ / ལས་ཀྱང་གི་མི / རྒྱགས / མི / མི / མི་ངང་འཛིན་བའི / ཉེ་ཚན་གྱི་མི / ཕ / ཕོ་སྐྱེས / ཕ་སྐྱེས་ཀྱི་མིང་ཚབ / གང་ཟག / འགྲོ་བ་མི་རིགས / དབེན་ན་ རྒྱ་གར་གྱི་མི

སྐྱེས་ཡུལ
noun
kyé yül

සභාවේ
sabhaāvae

རྒྱ / ཐོང་ཁྱིམ / རྒྱལ་ཁབ / ཁང་ཁྱིམ / ཁྱིམ / སྐྱེས་ཡུལ / གནས / ཕ་ཡུལ / ཚོགས་དམངས / བཟའ་ཚང་ / གཟིམ་ཕྲུང་

මාලිගාව
maālaigaāva

རྒྱ / ཐོང་ཁྱིམ / རྒྱལ་ཁབ / ཁང་ཁྱིམ / ཁྱིམ / སྐྱེས་ཡུལ / གནས / ཕ་ཡུལ / ཕོ་ཌང་ / ཚོགས་དམངས / བཟའ་ཚང་ / གཟིམ་ཕྲུང་

སྐྱེས་ལུང་གི
adj
kyé lung gi

සවිභාවික
savabhaāvaika

ཨ་རྟག་ཏུ་ལྷག་པ་ཀྱི / བཙོས་མེན་གྱི / སྐྱེས་ལུང་གི / མ་བཙོས་པའི / རང་བཞིན་གྱི / རིགས་རྒྱུད་ཀྱི / ཤ་ཟུས་གཙིག་པའི / གཤིས་ལྡན་གྱི

སྐྱེས་ལུང་གིས་རང་
adv
kyé lung gi rang

සවිභාවිකව
savabhaāvaikava

ཨ་རྟག་ཏུ་ལྷག་པ་སྟེ / གོ་རིམ་ཁྱིས་རང་ / སྐྱེས་ལུང་གིས་རང་ / ངོ་མ་གཅིན་མ་སྟེ

སྐྱེས་ལོ
noun
kyé lo

කාලය
kaālaya

ཕྱད་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཡིག / ཆུ་ཚོད / དུས་རྒྱབས / དུས་བརྒྱལ / དུས་རབས / དུས་ཚད / དུས་ཚོད / དུས་ཡུན / བརྒྱང / རྒྱབས / བརྒྱལ་བ / སྐྱེས་ལོ / ལོ / ལོ་ཚད / གནས་གཤིས / ཇིང་ / ཕྱད་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཡིག ཕྱིང་ལེབ་གི་ཡིག་ཚན ཐོག་ལས / ཕྱད་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཡིག ཕྱིང་ལེབ་གི་ཡིག་ཚན ཐོག་ལས ཕྱན་ཚད་

වයසගත
vayasagata

ཕྱད་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཡིག / ཆུ་ཚོད / དུས་རྒྱབས / དུས་བརྒྱལ / དུས་རབས / དུས་ཚད / དུས་ཚོད / དུས་ཡུན / བརྒྱལ་བ / སྐྱེས་ལོ / ལོ / ལོ་ཚད / གནས་གཤིས / ཕྱད་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཡིག ཕྱིང་ལེབ་གི་ཡིག་ཚན ཐོག་ལས / ཕྱད་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཡིག ཕྱིང་ལེབ་གི་ཡིག་ཚན ཐོག་ལས ཕྱན་ཚད་

වයස
vayasa

དུས་རབས / དུས་ཚད / སྐྱེས་ལོ / ལོ / ལོ་ཚད

වේලාව
vaelaāva

ཕྱད་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཡིག / ཆུ་ཚོད / དུས་རྒྱབས / དུས་བརྒྱལ / དུས་རབས / དུས་ཚད / དུས་ཚོད / དུས་ཡུན / བརྒྱང / རྒྱབས / བརྒྱལ་བ / སྐྱེས་ལོ / ལོ / ལོ་ཚད / གནས་གཤིས / ཇིང་ / ཕྱད་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཡིག ཕྱིང་ལེབ་གི་ཡིག་ཚན ཐོག་ལས / ཕྱད་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཡིག ཕྱིང་ལེབ་གི་ཡིག་ཚན ཐོག་ལས ཕྱན་ཚད་

කාලගුණ
kaālagauṇa

ཕྱད་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཡིག / ཆུ་ཚོད / དུས་རྒྱབས / དུས་བརྒྱལ / དུས་རབས / དུས་ཚད / དུས་ཚོད / དུས་ཡུན / བརྒྱང / རྒྱབས / བརྒྱལ་བ / སྐྱེས་ལོ / ལོ / ལོ་ཚད / ཕྱད་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཡིག ཕྱིང་ལེབ་གི་ཡིག་ཚན ཐོག་ལས / ཕྱད་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཡིག ཕྱིང་ལེབ་གི་ཡིག་ཚན ཐོག་ལས ཕྱན་ཚད་ / གནས་གཤིས

අවස්ථාවේ
avasathaāvae

ཕྱད་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཡིག / ཆུ་ཚོད / དུས་རྒྱབས / དུས་བརྒྱལ / དུས་རབས / དུས་ཚད / དུས་ཚོད / དུས་ཡུན / བརྒྱང / རྒྱབས / བརྒྱལ་བ / སྐྱེས་ལོ / ལོ / ལོ་ཚད / གནས་གཤིས / ཕྱད་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཡིག ཕྱིང་ལེབ་གི་ཡིག་ཚན ཐོག་ལས / ཕྱད་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཡིག ཕྱིང་ལེབ་གི་ཡིག་ཚན ཐོག་ལས ཕྱན་ཚད་

යුගය
yaugaya

ཕྱད་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཡིག / ཆུ་ཚོད / དུས་རྒྱབས / དུས་བརྒྱལ / དུས་རབས / དུས་ཚད / དུས་ཚོད / དུས་ཡུན / བརྒྱང / རྒྱབས / བརྒྱལ་བ / སྐྱེས་ལོ / ལོ / ལོ་ཚད / གནས་གཤིས / ཕྱད་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཡིག ཕྱིང་ལེབ་གི་ཡིག་ཚན ཐོག་ལས / ཕྱད་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཡིག ཕྱིང་ལེབ་གི་ཡིག་ཚན ཐོག་ལས ཕྱན་ཚད་

སྐྱེས་སྟོད་ཀྱི
adj
kyé top kyi

සහජ
sahaja

སྐྱེས་སྟོད་ཀྱི / ཕྱན་སྐྱེས་ཀྱི / རང་བཞིན་གྱི

སྐྱེས་སྟོད་རྒྱང་རིག
noun
kyé top chang rik

තෑගි
taægai

ཕྱག་མཛལ / ཆོག་གས་ཀྱབ / ཆོག་གས་པ / ངལ་ཕྱིའི / འཇོང་ཚད / འགན་གནས / ཐྲི་ཐེ / ཐེ་ཁ / ཁ / ཕ / ཁ / ཕ / ཕ / ཕ

སྐྱོན། *adj*
kyön

රෝගාතුර
raeāgaātaura

སྨིག་པའི / གཙོན / འདྲ / སྐྱོ་སྐྱོམ / སྐྱོན / མ་བདེས / མ་རྩངས་པའི / མི་དགེ་བའི / ནན་པ / ནན་པའི / ངན་པ / ངན་པའི / གཙོད་འཚས / གཙོད་པའི / གཙོད་ཟེ / ལྷང་བ / ལྷང་བའི / ཁོས་འབབ་མེད་པ / ཚབས་ཆེན / ཐོགས

සවුත්තු
savautatau

སྨིག་པའི / གཙོན / འདྲ / སྐྱོ་སྐྱོམ / སྐྱོན / མ་བདེས / མ་རྩངས་པའི / མི་དགེ་བའི / ནན་པ / ནན་པའི / གཙོད་འཚས / གཙོད་པའི / གཙོད་ཟེ / ལྷང་བ / ལྷང་བའི / ཁོས་འབབ་མེད་པ / ཚབས་ཆེན / ཐོགས

දෙආෂ
daeāṣa

འཇོལ་བ / སྐྱོན / སྐྱོན་ཆ / སྐྱོན་མཚང་ / ནོར་འཁྱལ / ནོར་བ / སྐྱོན

སྐྱོན་ཆ *noun*
kyön cha

දෝෂ
daeāṣa

འཇོལ་བ / སྐྱོན / སྐྱོན་ཆ / སྐྱོན་མཚང་ / ནོར་འཁྱལ / ནོར་བ / སྐྱོན

སྐྱོན་བཏགས *noun*
kyön tak

චෝදනාව
caeādanaāva

སྐྱོན་བཙོད / སྐྱོན་བཏགས / ཉེས་བཙོད / ཉེས་བསྡོགས

སྐྱོན་བཏགས་མི *noun*
kyön tak mi

තීරණාත්මක
taīraṇaātamaka

གལ་ཆེ་བའི / སྐྱོན་བཙོད་ཀྱི / སྐྱོན་བཙོད་མི / སྐྱོན་བཏགས་མི / གནད་འགག་ཅན / གནད་འགག་ཆེ་བའི / ཉེན་ཚབས་ཆེ་བའི / ཞིབ་འཚར་བགོད་མི / ཞིབ་བརྟག་གི

විවේචනාත්මක
vaivaecanaātamaka

གལ་ཆེ་བའི / སྐྱོན་བཙོད་ཀྱི / སྐྱོན་བཙོད་མི / སྐྱོན་བཏགས་མི / གནད་འགག་ཅན / གནད་འགག་ཆེ་བའི / ཉེན་ཚབས་ཆེ་བའི / ཞིབ་འཚར་བགོད་མི / ཞིབ་བརྟག་གི

སྐྱོན་ཕ་ལ *adj*
kyön chen

වැරදි
vaæradai

ཕྱི་འགྱུར / འཇོལ་འཇོལས / ཕྱུལ་མ / ཕྱུལ་མ / ཕྱུལ་མའི / ཕྱུན་པ / སྐྱོན་ཅན / ཟོགས་པ / མི་བདེན་པ / གཙོད་སྐྱོན / ཉེས་པ

སྐྱོན་བཙོད *noun*
kyön jö

අවමන්
avamana

ཚོས་ལུགས་ལྟ་བྱ་ལྡ / སྐར་འདེབས / སྐྱོན་བཙོད

පරිකථනය
paraikathanaya

སྐྱོན་བཙོད / བསམ་འཚར / བསམ་བཀོད

ගාසත්තු
gaāsatau

འཚུལ་བ་བློ / འགན་ལག / ཅང་གཙོད / ཁྱབ / སྐྱོན་བཙོད / བློ་ཆ / ལྷ་ལག་དྲགས / ཐོག་ནུས / མི་ཕྱུས / ཉེས་བསྡོགས / རིན / ཁྱབ / བཟའ་འཚྱང / འགན་ལག་ འགན་བསོལ

චෝදනාව
caeādanaāva

སྐྱོན་བཙོད / སྐྱོན་བཏགས / ཉེས་བཙོད / ཉེས་བསྡོགས

දේවාපහාස
daevaāpahaāsa

ཚོས་ལུགས་ལྟ་བྱ་ལྡ / སྐར་འདེབས / སྐྱོན་བཙོད

සදහට
sadahaṭa

ཚོས་ལུགས་ལྟ་བྱ་ལྡ / སྐར་འདེབས / སྐྱོན་བཙོད / ནམ་རང་ཕེན་རྩང་ / ཁ་དང་སྦྱ་ལས་རང་ལྟ་ཀ / ཁ་ལས / དགག་པའི་ཚོག་དཔེར་ན་ ཁ་བ་ལས་རང་

སྐྱོན་བཙོད་ཀྱི *adj*
kyön jö kyi

පෞද්ගලික
paeḷdagalaika

སྒེར་དོན་གྱི / འཁར་ཁ / སྐྱོན་བཙོད་ཀྱི / ལས་གཡོགས / མ་འཛིན / མེ་ཏོ / རང་དོན་གྱི / རང་ཉིད་ཀྱི / རང་སོ / སོ་སོ / དགྱག་པ

විවේචනාත්මක
vaivaecanaātamaka

གལ་ཆེ་བའི / སྐྱོན་བཙོད་ཀྱི / སྐྱོན་བཙོད་མི / སྐྱོན་བཏགས་མི / གནད་འགག་ཅན / གནད་འགག་ཆེ་བའི / ཉེན་ཚབས་ཆེ་བའི / ཞིབ་འཚར་བགོད་མི / ཞིབ་བརྟག་གི

මාණ්ඩලික
maāṇḍalaika

སྒེར་དོན་གྱི / འཁར་ཁ / སྐྱོན་བཙོད་ཀྱི / ལས་གཡོགས / རང་དོན་གྱི / རང་ཉིད་ཀྱི / དཔྱིད་པ

තීරණාත්මක
taīraṇaātamaka

གལ་ཆེ་བའི / སྐྱོན་བཙོད་ཀྱི / སྐྱོན་བཙོད་མི / སྐྱོན་བཏགས་མི / གནད་འགག་ཅན / གནད་འགག་ཆེ་བའི / ཉེན་ཚབས་ཆེ་བའི / ཞིབ་འཚར་བགོད་མི / ཞིབ་བརྟག་གི

སྐྱོན་བཙོད་དྲག་པོ *noun*
kyön jö drak po

පරහාරය
parahaāraya

དྲག་ཚོས / དྲག་ཚོས་འབབ་ནི / ཚོས་ཏྲང་འབབ་ནི / ཚོས་འཛིང་འབབ་ནི / ཐུན་སྒང་ཀྱབ་ནི / ཁ་གཏང་བ / ཁ་གཏང་ནི / སྐྱོན་བཙོད་འབབ་ནི / སྐྱོན་བཙོད་དྲག་པོ / གཙོད་པ / གཙོད་འཛིན / གཙོད་འཛིན་བཀག་ནི / གཙོད་པ་བཀག་ནི / བརླག་བཙོས་འབབ་ནི / འཛིན་ནང་བཏབ་ནི / དབང་གཙོན / དབང་གཙོན་འབབ་ནི

පරහාරක
parahaāraka

དྲག་ཚོས / དྲག་ཚོས་འབབ་ནི / འཛིང་མི / ཚོས་ཏྲང་འབབ་ནི / ཚོས་འཛིང་འབབ་ནི / ཐུན་སྒང་ཀྱབ་ནི / ཁ་གཏང་བ / ཁ་གཏང་ནི / སྐྱོན་བཙོད་འབབ་ནི / སྐྱོན་བཙོད་དྲག་པོ / གཙོད་པ / / གཙོད་འཛིན / གཙོད་འཛིན་བཀག་ནི / གཙོད་པ་བཀག་ནི / བརླག་བཙོས་འབབ་ནི / འཛིན་ནང་བཏབ་ནི / དབང་གཙོན / དབང་གཙོན་འབབ་ནི

පහරදීම
paharadaīma

དྲག་ཚོས / དྲག་ཚོས་འབབ་ནི / ཚོས་ཏྲང་འབབ་ནི / ཚོས་འཛིང་འབབ་ནི / ཐུན་སྒང་ཀྱབ་ནི / ཁ་གཏང་བ / ཁ་གཏང་ནི / སྐྱོན་བཙོད་འབབ་ནི / སྐྱོན་བཙོད་དྲག་པོ / གཙོད་པ / / གཙོད་འཛིན / གཙོད་འཛིན་བཀག་ནི / གཙོད་པ་བཀག་ནི / བརླག་བཙོས་འབབ་ནི / འཛིན་ནང་བཏབ་ནི / དབང་གཙོན / དབང་གཙོན་འབབ་ནི

སྐྱོན་བཙོད་ཀྱི *verb*
kyön jö bé ni

පහරදීම
paharadaīma

དྲག་ཚོས / དྲག་ཚོས་འབབ་ནི / ཚོས་ཏྲང་འབབ་ནི / ཚོས་འཛིང་འབབ་ནི / ཐུན་སྒང་ཀྱབ་ནི / ཁ་གཏང་བ / ཁ་གཏང་ནི / སྐྱོན་བཙོད་འབབ་ནི / སྐྱོན་བཙོད་དྲག་པོ / གཙོད་པ / / གཙོད་འཛིན / གཙོད་འཛིན་བཀག་ནི / གཙོད་པ་བཀག་ནི / བརླག་བཙོས་འབབ་ནི / འཛིན་ནང་བཏབ་ནི / དབང་གཙོན / དབང་གཙོན་འབབ་ནི

පරහාරය
parahaāraya

དྲག་ཚོས / དྲག་ཚོས་འབབ་ནི / ཚོས་ཏྲང་འབབ་ནི / ཚོས་འཛིང་འབབ་ནི / ཐུན་སྒང་ཀྱབ་ནི / ཁ་གཏང་བ / ཁ་གཏང་ནི / སྐྱོན་བཙོད་འབབ་ནི / སྐྱོན་བཙོད་དྲག་པོ / གཙོད་པ / / གཙོད་འཛིན / གཙོད་འཛིན་བཀག་ནི / གཙོད་པ་བཀག་ནི / བརླག་བཙོས་འབབ་ནི / འཛིན་ནང་བཏབ་ནི / དབང་གཙོན / དབང་གཙོན་འབབ་ནི

පරහාරක
parahaāraka

དྲག་ཚོས / དྲག་ཚོས་འབབ་ནི / འཛིང་མི / ཚོས་ཏྲང་འབབ་ནི / ཚོས་འཛིང་འབབ་ནི / ཐུན་སྒང་ཀྱབ་ནི / ཁ་གཏང་བ / ཁ་གཏང་ནི / སྐྱོན་བཙོད་འབབ་ནི / སྐྱོན་བཙོད་དྲག་པོ / གཙོད་པ / / གཙོད་འཛིན / གཙོད་འཛིན་བཀག་ནི / གཙོད་པ་བཀག་ནི / བརླག་བཙོས་འབབ་ནི / འཛིན་ནང་བཏབ་ནི / དབང་གཙོན / དབང་གཙོན་འབབ་ནི

སྐྱོན་བཙོད་མི *noun*
kyön jö mi

තීරණාත්මක
taīraṇaātamaka

གལ་ཆེ་བའི / སྐྱོན་བཙོད་ཀྱི / སྐྱོན་བཙོད་མི / སྐྱོན་བཏགས་མི / གནད་འགག་ཅན / གནད་འགག་ཆེ་བའི / ཉེན་ཚབས་ཆེ་བའི / ཞིབ་འཚར་བགོད་མི / ཞིབ་བརྟག་གི

විවේචනාත්මක
vaivaecanaātamaka

གལ་ཆེ་བའི / སྐྱོན་བཙོད་ཀྱི / སྐྱོན་བཙོད་མི / སྐྱོན་བཏགས་མི / གནད་འགག་ཅན / གནད་འགག་ཆེ་བའི / ཉེན་ཚབས་ཆེ་བའི / ཞིབ་འཚར་བགོད་མི / ཞིབ་བརྟག་གི

སྐྱོན་བསལ་ནི *verb*
kyön sel ni

නිවැරදි
naivaæradai

འབབ་ཞིག / བར་ཚད་མེད་པའི / ཅིག་རང་ / བཙོ་ཁ / / བཙོ་ཁ་ཀྱག་ནི / ཏ་ཕྱོ / ད་ཕྱོ་རང་ / དག་ངལ་ཀྱག་ནི / དག་བཙོས / དག་བཙོས་འབབ་ནི / བདེ་ཏོག་ཏུ / བདེན / བདེན་པ / འདི་རང་ / ཏག་ནི / ཏང་པོ / ཏང་པོ / ཏང་པོར / འཇོལ་མེད / ཁྱན་ཚད་མེད་པའི / ཕྱར་བཙོས / ཉིང་ཁང་ཁ / འཇམ་ཏོང་ཏུ / དཀའ་ངལ་བསལ་ནི / ཕྱོན་མེད / ཕྱོན་བསལ་ནི / ལངས / ལེགས་བཙོས་འབབ་ནི / མ་འཇོལ་བ / ངན་ལེགས་བསལ་དུས་ཚོད / ངེས་བདེན / ངེས་གཏན / ཇོ་མཆ / ནོར་བཙོས / ནོ

སྐྱོན་མ་ཞུགས་པ། adj
kyön ma zhugsapa

මුළු
mauḷau

ཆ་མཉམ / ཆ་ཚང་ / ཆ་ཚང་ / ཆ་ཚང་གི / ཆ་ཚང་བའི / འཁྱོང་འཁྱངས / འདྲན་འདྲ / ཚོགས་པའི / གཅ་ར / གཅ་ར / གཅ་ར / གང་གངས / གང་བ / ཉ་ལམ / ཏྲེལ་པོ / ཏྲེལ་པོར / མཇུག་བསྡུ་བའི / ཁ་ཕོར་མ་སོངས / ཚོ་ན / སྐྱོན་མ་ཞུགས་པ། / ངོ་མ་རང་ / ཉམ་ཆུང་ / མཉམ་མཉམ / མཐའ་གཅིག་ཏུ / ཐམས་ཅད / ཐམས་ཅད / མཐར་བསྡུས་བའི / ཕྱེམ་ཕྱེ / ཡོངས་ཚོགས / ཡོངས་ཚོགས / ཡོངས་ཚོགས་ཕྱེ / ཡོངས་ཀྱི་ཚོགས་པའི / ལེ་ཤ མང་རབས

සියලු
saiyalau

ཆ་མཉམ / ཆ་ཚང་ / ཆ་ཚང་ / ཆ་ཚང་གི / ཆ་ཚང་བའི / འདྲན་འདྲ / ཚོགས་པའི / གཅ་ར / གཅ་ར / ཉ་ལམ / ཏྲེལ་པོ / ཏྲེལ་པོར / མཇུག་བསྡུ་བའི / ཁ་ཕོར་མ་སོངས / ཚོ་ན / སྐྱོན་མ་ཞུགས་པ། / མི་གཅ་ར / མི་ཀུན / མི་རེ་རེ་བཞིན་དུ / ངོ་མ་རང་ / ཉམ་ཆུང་ / མཉམ་མཉམ / མཐའ་གཅིག་ཏུ / ཐམས་ཅད / ཐམས་ཅད / མཐར་བསྡུས་བའི / ཡོངས་ཚོགས / ཡོངས་ཚོགས / ཡོངས་ཀྱི་ཚོགས་ཕྱེ / ཡོངས་ཀྱི་ཚོགས་པའི

සියලුම
saiyalauma

ཆ་མཉམ / ཆ་ཚང་ / ཆ་ཚང་ / ཆ་ཚང་གི / འདྲན་འདྲ / གཅ་ར / གཅ་ར / ཉ་ལམ / ཏྲེལ་པོ / ཏྲེལ་པོར / ཁ་ཕོར་མ་སོངས / ཚོ་ན / སྐྱོན་མ་ཞུགས་པ། / མི་གཅ་ར / མི་ཀུན / མི་རེ་རེ་བཞིན་དུ / ངོ་མ་རང་ / ཉམ་ཆུང་ / མཉམ་མཉམ / རན་ཚམ / ཐམས་ཅད / ཐམས་ཅད / བཀྲལ / ཡོངས་ཚོགས / ཡོངས་ཚོགས / ཡོངས་ཚོགས་ཕྱེ

සමසත
samasata

ཆ་མཉམ / ཆ་ཚང་ / ཆ་ཚང་ / ཆ་ཚང་གི / ཆ་ཚང་བའི / འདྲན་འདྲ / ཚོགས་པའི / གཅ་ར / གཅ་ར / ཉ་ལམ / ཏྲེལ་པོ / ཏྲེལ་པོར / ཁ་ཕོར་མ་སོངས / ཚོ་ན / ཁ་ཕོར་མ་ཞོངམ / ཁོ་ན / སྐྱོན་མ་ཞུགས་པ། / ཉམ་ཆུང་ / མཉམ་མཉམ / མཐའ་གཅིག་ཏུ / ཐམས་ཅད / ཐམས་ཅད / མཐར་བསྡུས་བའི / ཕྱེམ་ཕྱེ / ཡོངས་ཚོགས / ཡོངས་ཚོགས / ཡོངས་ཀྱི་ཚོགས་ཕྱེ / ཡོངས་ཀྱི་ཚོགས་པའི / ལེ་ཤ མང་རབས

සම්පූර්ණ
samapaūraṇa

ཆ་མཉམ / ཆ་ཚང་ / ཆ་ཚང་ / ཆ་ཚང་གི / ཆ་ཚང་བའི / འདྲན་འདྲ / ཚོགས་པའི / གཅ་ར / གཅ་ར / ཉ་ལམ / ཏྲེལ་པོ / ཏྲེལ་པོར / མཇུག་བསྡུ་བའི / ཁ་ཕོར་མ་སོངས / ཁོ་ན / སྐྱོན་མ་ཞུགས་པ། / ཉམ་ཆུང་ / མཉམ་མཉམ / མཐའ་གཅིག་ཏུ / ཐམས་ཅད / ཐམས་ཅད / མཐར་བསྡུས་བའི / ཕྱེམ་ཕྱེ / ཡོངས་ཚོགས / ཡོངས་ཚོགས / ཡོངས་ཀྱི་ཚོགས་ཕྱེ / ཡོངས་ཀྱི་ཚོགས་པའི / ལེ་ཤ མང་རབས

སྐྱོན་མཚང་ noun
kyön tsang

දෝෂ
daeāṣa

འཕོལ་བ / སྐྱོན / སྐྱོན་ཆ / སྐྱོན་མཚང་ / ཆོར་འཛུལ / ནོར་བ / སྐྱོན

སྐྱོན་མིང་ noun
kyön ming

අපනාමය
apanaāmaya

སྐྱོན་མེད་ adj
kyön mé

උචිත
ucaita

འབབ་ཞིག / བར་ཚད་མེད་པའི / ཆ་འཕོག་ཅན / ཅིག་རང་ / ད་ལྟ / ད་ལྟ་རང་ / བདེན / བདེན་པ / འདི་རང་ / ཏང་པོ / ཏང་པོ / ཏང་པོར / འཕོལ་མེད / ཐུ་མཚན་ལྡན་པའི / ཐུན་ཚད་མེད་པའི / ཉིང་ཁང་ས / འཐའ་རིས་ཆོ / འཐམ་ཏོང་ཏོ / སྐྱོན་མེད / ལངས / ལེགས་ཤོམ / ངེས་བདེན / ངོ་མ / འོས་འཚལ་ཡོད་པའི / འོས་ལྡན / འོས་པ / འོས་ཤིང་འཚམས་པའི / རན་པ / རན་ཏོག་ཏོ / ཐད་ཀར / ཏན་ཏན / ཐོབ་དབང་ / ཐང་ཏང་ཏ / ཐང་ཐང་མ / ཐང་ཐང་ཆ / ཀྱེས་ཀྱེ / ཀྱེས་ཀྱེ / ཀྱེ་ཧེ / ཁ་ཤས / ཁ་ཤས / ཁ་ཤ / ཁ་ཤ / ཁ་ཤ

གམ *noun*

gam

epa

ཐུ་ཚོར / ལྟེབ་གནད / སྟོན / སྟོམ་ནང་བཙུགས་ནི / མཚོག་ཁྱད་བརྗེ་ནི / སྒམ / ཕྱང་ཁོག / ཚོར་ལས / ཕྱང་ཁོག ཐུ་ཚོ

kaeāṭauva

ཐུ་ཚོར / ལྷག་ལས་ཐུ་ཚོ / ཐུ་ཚོ / ཐུ་ཚོ་ནང་བཙུགས་ནི / ཀླ / མཚོག་ཁྱད་བརྗེ་ནི / ཐོང་ / ཐུ་ཚ / ཕ་ལར / ཡན་ལག་ཅན / ཕྱང་ཁོག ཐུ་ཚ

papauva

ཐུ་ཚོར / ལྷག་ལས་ཐུ་ཚ / ཐུ་ཚ / ཐུ་ཚ་ནང་བཙུགས་ནི / ཀླ / མཚོག་ཁྱད་བརྗེ་ནི / ཐུ་ཚ / ཕ་ལར / ཕྱང་ཁོག / ཚོམ / ཕྱང་ཁོག ཐུ་ཚ

གར *noun*

gar

kaṅdavaurae

ཐོད་ཁར / ཐུར / ཐིང་ཁར / དམག་ཁར / ཆུ་བ་མཉན་པའི་ཐེ་ཚན

གེལ་ཏོ *noun*

gel to

pasaubaæsa

ཁལ་ཏོ / ཆུབ / ཆུབ་ལར / ཆུབ་ལས / ཆུབ་ལུ / ཆུབ་ས་ཁུ / ཆུབ་ཐལ་ཤད་པ / ཆང་རིལ་ཁྲིད་མཁོའི་ནང་ / ཤུལ་ལས / ཤུལ་ལུ / ཤུལ་མར / ཏྲི་བདའ་ཁྲེ / ཏྲི་ལས

āpasau

ཁལ་ཏོ / ཆུབ / ཆུབ་ལར / ཆུབ་ལས / ཆུབ་ལུ / ཆུབ་ས་ཁུ / ཆུབ་ཐལ་ཤད་པ / ཆང་རིལ་ཁྲིད་མཁོའི་ནང་ / ཁྱེན་ཀུར་ཚོག་སྟོང་ནི / བདུལ་ཚོག / ཤུལ་ལས / ཤུལ་ལུ / ཤུལ་མར / ཏྲི་བདའ་ཁྲེ / ཏྲི་ལས

paiṭaupasa

ཁལ་ཏོ / ཆུབ / ཆུབ་ལར / ཆུབ་ལས / ཆུབ་ལུ / ཆུབ་ས་ཁུ / ཆུབ་ཐལ་ཤད་པ / ཆང་རིལ་ཁྲིད་མཁོའི་ནང་ / ཤུལ་ལས / ཤུལ་ལུ / ཤུལ་མར / ཏྲི་བདའ་ཁྲེ / ཏྲི་ལས

གེར་གྱི *adj*

ger gyi

paudagalaika

ཁྲེར་གྱི / མ་འདུས / མི་ཕོ / རང་གི / རང་སོ / གསང་བའི / སོ་སོ

གེར་དོན་གྱི *adj*

ger dön gyi

māṇḍalaika

ཁྲེར་དོན་གྱི / འཁར་ཤ / ཐུན་བཟོང་གྱི / ལས་གཡོགས / རང་དོན་གྱི / རང་ཉིད་ཀྱི / དཔྱན་པ

paeḷdagalaika

ཁྲེར་དོན་གྱི / འཁར་ཤ / ཐུན་བཟོང་གྱི / ལས་གཡོགས / མ་འདུས / མི་ཕོ / རང་དོན་གྱི / རང་ཉིད་ཀྱི / རང་སོ / སོ་སོ / དཔྱན་པ

གེར་བདག་དབང་ཆ *noun*

ger dak wang cha

pæhaædailai

བདག་དབང་ཐོབ་དབང་ / མངའས་ཅན / དཔལ་འཕྲོས་འཕྲོས / ངག་ཉན་ཉམས་ཅན / ཁྲེར་བདག་དབང་ཆ / ཆུས་བསགས་ཆུབ་ནི / ཆུ་མཚན་བཀོད་ནི / ཉིང་སང་ས་ཐྲི / ངཱཀ་མངའ་ཆུབ་ནི / བཀྲག་ཚ་ཏན་ཅན / ཁེས་ཐུན་ཅོས / ཁོད་ལ་ཚ་ཏན་ཅན / ཉམ་ཐོས་ཅོས / ཁེས་ལ་ཡིད་ཆེ / ཁོད་ལ་ཡིད་ཆེ / ཁེས་ལ་ཐུ་ཚ / ཁོད་ལ་ཐུ་ཚ / ཁེས་ལ་ཆགས་ཅན / ཁོད་ལ་ཆགས་ཅན / ཁེས་ལ་ཆགས་ཆུབ་ནི / ཁོད་ལ་ཆགས་ཆུབ་ནི / ཁེས་ལ་ཐུ་ཚ / ཁོད་ལ་ཐུ་ཚ / ཁེས་ལ་མཚོང་ས

paratayakaṣa

བདག་དབང་ཐོབ་དབང་ / ཁྲེར་བདག་དབང་ཆ / ཁོས་ལྷན / གསལ་རི་རི་ཐྲི / གསལ་ཁོག ཐུ་ཚ / ཕེས་ས་མཚོང་ས་ཀི / ཕེས་གསལ་ཆུར་དུ / ཕེས་ལ་བཞིན་དུ / ལྷོས་གསར་ཅེད་པའི

ཕྱི *noun*

go

ḍaeāra

ཆུ་དང་ས་བཀག་སའི་ཕྱོ་ཆུ་ཏུ / ཆུ་འགེགས / ཆུ་ཕྱོ / འཇུལ་ཕྱོ / འཇུལ་ས / ཕྱོ / ཕྱོ་ར / ཕྱོ་ཡོན་དཏུལ / ཆུལ་ཕྱོ / ཁྱིམ

baihaidaeāra

ཆུ་དང་ས་བཀག་སའི་ཕྱོ་ཆུ་ཏུ / ཆུ་འགེགས / ཆུ་ཕྱོ / འཇུལ་ཕྱོ / འཇུལ་ས / ཕྱོ / ཕྱོ་ར / ཕྱོ་ཡོན་དཏུལ / ཆུལ་ཕྱོ / ཁྱིམ

ḍ'vāraya

ḍavaāraya

ཆུ་དང་ས་བཀག་སའི་ཕྱོ་ཆུ་ཏུ / ཆུ་འགེགས / ཆུ་ཕྱོ / འཇུལ་ཕྱོ / འཇུལ་ས / ཕྱོ / ཕྱོ་ར / ཕྱོ་ཡོན་དཏུལ / ཆུལ་ཕྱོ / ཁྱིམ

ཕྱེ་ནོར *noun*

go nor

gava

ཀ / ཕྱོ་ནོར / ཕྱོ་ནོར་སེམས་ཅན / སེམས་ཅན་ཆོ / ཐུང་ཆེན་ཆོ་དང་ ཀ་ཆེན་ལ་ སོགས་པའི་སེམས་ཅན་ཕྱོམ་གྱི་ཆོ་རིགས

ཕྱོ་ནོར་གསོ་ཐང་ *noun*

go nor so tang

gaeāvaipaḷaka

ཕྱོ་ནོར་གསོ་ཐང་ / གསོ་ཁྱོང་ལང་ / ཚོག་ཆགས་ཀ་ཕན་ཆུ / ཞིང་ཁ / ཞིང་ཁྱིམ / ཞིང་པ་ཐྲོད་ས་མི་ཁྱིམ

ཕྱོ་ནོར་གྱི་ལྱད *noun*

go nor gyi lü

gaeāma

ཕྱོ་ནོར་གྱི་ལྱད / སེམས་ཅན་གྱི་མ་ཤ

paeāhaeāra

ཕྱོ་ནོར་སེམས་ཅན *noun*

go nor sem chen

gava

ཀ / ཕྱོ་ནོར / ཕྱོ་ནོར་སེམས་ཅན / སེམས་ཅན་མོ / ཐུང་ཆེན་མོ་དང་ ཀ་ཆེན་ལ་ སོགས་པའི་སེམས་ཅན་ཕྱོམ་གྱི་མོ་རིགས

ཕྱོ་བདུང་ནི *verb*

go dung ni

garasata

བཏེག་པ / བཏེག་ཡ / ཏྲག་པ / ཏང་པ / ཏང་ཀ / ཏྲན་པ / ཏུང་ཐུ / བཏུང་པ / བཏུང་ཀ / ཐེར་ཕ / ཕྱོ་བཏུང་པ / ཁགས་པ / ཕྱོ་ཁ / ཕ་ཅང་རིལ་ཆུ་ཏུ / ཐུགས་འཁེལ་པ / ཚོ་ཁ / མཆེམ་པ / གཅོད་ཁ / གཅོད་ཀ / ཁོད་ཀ / ཁ་ཤད / ཁ་ཤད / ཁ་ཤ / ཁ / ཕ / ཕ / ཕ

གོང་སྐྱེས་མ
noun

ཀེ་བར་ཟླ་གཟ
ཀུ་ལུ་ཚོམ་ཁྱིད་མི་འདི་སོག་ཆགས་
རྒྱ་རིགས

gong kyé min par chu gu lu om jin mi sok chak kyi rik

ka̦ṣaīrapaāyai

མངལ་སྐྱེས་སོག་ཆགས / ཚོ་འཕྲང་སོག་ཆགས / ཐོང་ཁ་ཟླ་ཀུ་ལུ་ཚོམ་ཁྱིད་མི་འདི་སོག་ཆགས་ / རྒྱ་རིགས

གོམ
noun

gom

bhaāvanaā

སྒོམ / མཚོ་བསམ / བསམ་གཏན / ཏིང་ངེ་འཛིན

གོམ་རྒྱབ་ནི
verb

gom kyap ni

ba̦yaibalayaena

སྒོམ་རྒྱབ་ནི / ཏིང་ལས་མཚོ་ནི / མཚོ་འཆར་བགོངས་ནི / / མཚོ་ནི / མཚོ་བསམ་གཏང་ནི / / བསམ་ཞིབ་འབད་ནི / མཚམས་གཅད་ནི

གོམ་རྒྱོང
noun

gom jong

ya̦ēāgaā

སྒོམ་རྒྱོང / ལུས་རྒྱོང / ཚ་ཆུང་འཛུལ་འགོར / ཡོ་ག

གཱོ་ཉ་ཤིང
noun

gö nya shing

ba̦ēālaṭa

མངལ་ཐུང / མདེའུ་གཅིར / ཐོག་ཁ་ཤིང / ཀོག་མངལ་མགུ་ཆ

གོར་ཐིག
noun

gor tik

kavaya

ཆ་ཚང / འགྱལ་སྐོར / ཐོར་ཐོར / ཐོར་ཐོར / ཐོར་ཐིག / ཐོར་དབྱིབས / བཅོར་རྒྱོད / བཅུན་ཁང་གཡབ་ཐོག / རིལ་རིལ / ཡོངས་རྫོགས / ཐོར་ཐིག ཀྱལ་ཐོར་ཐོར་མ / བཅུན་ཁང་གཡབ་ཐོག ཐོ་མཐུན་ཐེ་ཚན

ཐོ་ཡ

vaṭayae

ཆ་ཚང / འགྱལ་ཐོར / ཐོར་ཐོར / ཐོར་ཐོར / ཐོར་ཐིག / ཐོར་དབྱིབས / ཅ་ལམ / ཐོར་ཆ / བཅོར་རྒྱོད / བཅུན་ཁང་གཡབ་ཐོག / རིལ་རིལ / ཡོངས་རྫོགས / ཐོར་ཐིག ཀྱལ་ཐོར་ཐོར་མ / བཅུན་ཁང་གཡབ་ཐོག ཐོ་མཐུན་ཐེ་ཚན

ཐོ་ཡ
noun

gor yip

ka̦vaya

ཆ་ཚང / འགྱལ་ཐོར / ཐོར་ཐོར / ཐོར་ཐོར / ཐོར་ཐིག / ཐོར་དབྱིབས / ཅ་ལམ / ཐོར་ཆ / བཅོར་རྒྱོད / བཅུན་ཁང་གཡབ་ཐོག / རིལ་རིལ / ཡོངས་རྫོགས / ཐོར་ཐིག ཀྱལ་ཐོར་ཐོར་མ / བཅུན་ཁང་གཡབ་ཐོག ཐོ་མཐུན་ཐེ་ཚན

ཐོ་ལྷ་ནི
verb

gor lhok ni

paetataka

ཆ་ཤས / ཆགས་ཏུམ / ཕྱམ་ཕྱིམ / དམ་ཏུམ / ཏ་ཏུམ / ཏུམ་ཏུ / ཐོར་ལྷོག་ནི / ཏའེ / བཅོག་ནི

ཐོ
noun

gor

paraṇa

ཆ་ཤས / ཆགས་ཏུམ / ཕྱམ་ཕྱིམ / ཏམ་ཏུམ / ཏང་ལྷའི / ཏ་ཏུམ / ཏུམ་ཏུ / ཁྱེ་ཁྱས / ཐ་ཤས / ཆགས་ཏུམ / ཕྱམ་ཕྱིམ / ཏམ་ཏུ / ཁ་ཁ / ཐོར་ལྷོག་ནི / ཏ་ཏུམ / ཏུམ་ཏུ / ཐགོ་ཐོ / ཐགོ་ཐཤའ / ཐགོ་ཐཤའ་ཀྱལ་ནི / ཐོར་ལྷོག་ནི / ཐོ་ཐཤ / ལུ་ཐོ / ཐ་ཤ / ཐ་ཤ / ལུ་ཐ / ཐ་ཤ / ཐ་ཤ / ཐ / ཐ / ཐ

རྒྱན་མོ། adj
gyen mo

তটাত
taṭaṭa

ཐུ་གསང་མེད་པའི / བདེན་པ་ཟང་མ་ཚུགས་པའི / སྐྱེན་མོ། / སྐྱབས་དང་ཐུབ་པའི / རང་གིས་རང་བསྐྱབ་མ་ཚུགས་པའི / ཤུབས་མེད་པ / གཟུགས་ལར་གོ་ལ་མེད་པ

পিয়বৈ
paiyavai

ཐུ་གསང་མེད་པའི / བདེན་པ་ཟང་མ་ཚུགས་པའི / སྐྱེན་མོ། / སྐྱབས་དང་ཐུབ་པའི / རང་གིས་རང་བསྐྱབ་མ་ཚུགས་པའི / ཤུབས་མེད་པ / གཟུགས་ལར་གོ་ལ་མེད་པ

རྒྱན་མོ་རིལ་རི། noun
gyen mo ril ri

নিরুবত
nairauvata

སྐྱེན་མོའི་གནས་སྐབས / སྐྱེན་མོའི་ངང་ཚུལ / སྐྱེན་མོའི་རང་བཞིན / སྐྱེན་མོ་རིལ་རི

རྒྱན་མོའི་གནས་སྐབས། noun
gyen mö né kap

নিরুবত
nairauvata

སྐྱེན་མོའི་གནས་སྐབས / སྐྱེན་མོའི་ངང་ཚུལ / སྐྱེན་མོའི་རང་བཞིན / སྐྱེན་མོ་རིལ་རི

རྒྱན་མོའི་ངང་ཚུལ། noun
gyen mö ngang tsül

নিরুবত
nairauvata

སྐྱེན་མོའི་གནས་སྐབས / སྐྱེན་མོའི་ངང་ཚུལ / སྐྱེན་མོའི་རང་བཞིན / སྐྱེན་མོ་རིལ་རི

རྒྱན་མོའི་རང་བཞིན། noun
gyen mö rang zhin

নিরুবত
nairauvata

སྐྱེན་མོའི་གནས་སྐབས / སྐྱེན་མོའི་ངང་ཚུལ / སྐྱེན་མོའི་རང་བཞིན / སྐྱེན་མོ་རིལ་རི

རྒྱོག་མཚོན། noun
gyok tsön

মিসয়িল
maisayaila

རྒྱོག་མཚོན / མེ་མདའ / འཕུར་མདའ

དཔྲ། noun
dra

ঘোষাব
ghaeāṣaāva

ཐུན / སྒྲ་གདངས / སྒྲ་དབྱངས / བཙོངས་སྒྲ་སྟོན་ནི / སྐད / སྐད་ཅོར / སྐད་གདངས / ཆུ་ཤུགས / ཚོར་བ / ཉར་སྒྲ

ශබ්ද
śabada

ཐུན / སྒྲ་གདངས / སྒྲ་དབྱངས / བྱ་ཚོག་ཁམས་འགྱུར / བཙོངས་སྒྲ་སྟོན་ནི / བཙོངས་དབངས / སྐད / སྐད་ཅོར / ཁའི་རང་དབངས / སྒྲས་དབངས / བཤད་དབངས / ཚོགས་ཆུན / ཚོགས་ཆུན་བཤོགས་དུས / ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆུན / ཚོར་བ / ཉར་སྒྲ

හඬ
haṅḍa

ཐུན / སྒྲ་གདངས / སྒྲ་དབྱངས / བྱ་ཚོག་ཁམས་འགྱུར / བཙོངས་དབངས / སྐད / སྐད་ཅོར / ཁའི་རང་དབངས / སྒྲས་དབངས / བཤད་དབངས / ཆུ་ཤུགས / ཚོགས་ཆུན / ཚོགས་ཆུན་བཤོགས་དུས / ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆུན / ཚོར་བ

དཔྲ་གདངས། noun
dra dang

ঘোষাব
ghaeāṣaāva

ཐུན / སྒྲ་གདངས / སྒྲ་དབྱངས / བཙོངས་སྒྲ་སྟོན་ནི / སྐད / སྐད་ཅོར / སྐད་གདངས / ཆུ་ཤུགས / ཚོར་བ / ཉར་སྒྲ

ශබ්ද
śabada

ཐུན / སྒྲ་གདངས / སྒྲ་དབྱངས / བྱ་ཚོག་ཁམས་འགྱུར / བཙོངས་སྒྲ་སྟོན་ནི / བཙོངས་དབངས / སྐད / སྐད་ཅོར / ཁའི་རང་དབངས / སྒྲས་དབངས / བཤད་དབངས / ཚོགས་ཆུན / ཚོགས་ཆུན་བཤོགས་དུས / ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆུན / ཚོར་བ / ཉར་སྒྲ

ශබ්දය
śabadaya

ཐུ་གདངས / སྐད / སྐད་གདངས / ཆུ་ཤུགས

පැහැ
paæhaæ

ཐུ་གདངས / ཐུ་རྒྱས / བཙོངས་གདངས / ནན་ཆོས

හඬ
haṅḍa

ཐུན / སྒྲ་གདངས / སྒྲ་དབྱངས / བྱ་ཚོག་ཁམས་འགྱུར / བཙོངས་དབངས / སྐད / སྐད་ཅོར / ཁའི་རང་དབངས / སྒྲས་དབངས / བཤད་དབངས / ཆུ་ཤུགས / ཚོགས་ཆུན / ཚོགས་ཆུན་བཤོགས་དུས / ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆུན / ཚོར་བ

དཔྲ་གདང་སྨ་ཝ། adj
dra dang mawa

අඪු

aḍau

ལན্ཁ་ནི / ཚུང་ཀུ / ཚུང་ཀུ་ཅིག / ཚུང་ཀུ་བཟོ་ནི / ཐུ་གདངས་དམའ་བ / བཟླུས་བཟླུས / བཟླུས་པའི / བཟླུས་ཚོག / དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ / དུས་ཀ / གསལ་གནད་ཚུང་ཀུའི / དགོན་ངུགས / དགོན་ཏེ / མ་ལངས / མ་ལང་བར / མར་བས་ཀ / ནི / ཁ / ཁ / ཁ

དཔྲ་འཇམ་པའི། adj
dra jam pé

නිහතමානී

naihatamaānaī

ཆར་པ་བང་ཆུང་མ་ཆུ་བྱ / དམ་དམ་མེད་པའི / མངར་མ་ཆེ་བའི / འཛོད་ཞེན་ཆུང་བའི / གཟུ་འཇམ་པའི / བྱ་ཕྲེད་མེད་མི། / འཇམ་ཆུ / འཇམ་ཆུག་ཆུ / འཇམ་དགག་པའི / ཐུམས་སྡིང་ཅན། / བཀྲག་ཚ་མ་དགས་པའི / ལྕོང་ལྕོང། / དམའ་ས་བཟང་པའི / དམན་ས་བཟང་བ / ངོམ་མ་སྨོན་མི / ཁམ་ཆུང་ / ཁམ་ཆུང་ / ཁམ་ཆུང་ཏོག་ཏོ / མཉེན་ཏོང་ཏོ / ར་ན་པ / ཤུགས་ཆུང་བའི / ཤུགས་འཇམ་པའི / སོབ་སོབ / ལྷོས་པ་ཆུང་བའི / འཚམས་པ / ཆུབ་དགས་མེན་པའི / ཟར་ཟྭར་མེད་པ

මෘදු

maṛdau

ཆར་པ་བང་ཆུང་མ་ཆུ་བྱ / དམ་དམ་མེད་པའི / མངར་མ་ཆེ་བའི / ཐུ་འཇམ་པའི / རྡེ་ཞེམ་པའི / མཚོས་ཏོག་ཏོ / གཱ་བང་ཡང་བཟློན་བཏུབ་པའི / ཐུར་བཚོས་འབབ་བཏུབ་པའི / ཁན་ཏོང་ཏོ / ཏོང་གཡང་ཁ / ཆུམ་ལྷུག་ཆུ / འཇམ་ཆུ / འཇམ་ཆུག་ཆུ / འཇམ་དགག་པའི / ཐུམས་སྡིང་ཅན། / ཟླད་ཁན་པའི / བཏུག་བཏུབ་པའི / བཀྲག་ཚ་མ་དགས་པའི / ལྕོང་ལྕོང། / མངར་ཟས / མངར་མོ / མཉེན་ལྷག་ཅན / མཉེན་ཏོང་ཏོ / ཤུགས་ཆུང་བའི / ཤུགས་འཇམ་པའི / སོབ་སོབ / ལྷབས་མཐུན /

සුමට

saumaṭa

ཆ་ཀླངས / ཆར་པ་བང་ཆུང་མ་ཆུ་བྱ / དམ་དམ་མེད་པའི / མངར་མ་ཆེ་བའི / ཏོ་མཉམ / ཐུ་འཇམ་པའི / འཛ་མཉམ / འཛ་སྨོམས / འཛན་འཛ / ཆུ་ཐང / ཁན་ཏོང་ཏོ / ཆུམ་ལྷུག་ཆུ / འཇམ་ཆུ / འཇམ་ཆུག་ཆུ / འཇམ་དགག་པའི / ཐུམས་སྡིང་ཅན། / ཁོང་མཉམ་པའི / འཕོད་སྨོམས / བཀྲག་ཚ་མ་དགས་པའི / ལྕོང་ལྕོང། / མཉེན་ཏོང་ཏོ / སྨོམས་ཏང་ཏ / སྨོམས་ཏོག་ཏོ / ས་ཐང / ཐང / ཆུག་དགས་མེན་པའི / ཟར་ཟྭར་མེད་པ

සුමුදු

saumaudau

ཆར་པ་བང་ཆུང་མ་ཆུ་བྱ / དམ་དམ་མེད་པའི / མངར་མ་ཆེ་བའི / ཐུ་འཇམ་པའི / རྡེ་ཞེམ་པའི / མཚོས་ཏོག་ཏོ / གཱ་བང་ཡང་བཟློན་བཏུབ་པའི / ཐུར་བཚོས་འབབ་བཏུབ་པའི / ཁན་ཏོང་ཏོ / ཏོང་གཡང་ཁ / ཆུམ་ལྷུག་ཆུ / འཇམ་ཆུ / འཇམ་ཆུག་ཆུ / འཇམ་དགག་པའི / ཐུམས་སྡིང་ཅན། / ཟླད་ཁན་པའི / བཏུག་བཏུབ་པའི / ལྕོང་ལྕོང། / མངར་ཟས / མངར་མོ / མཉེན་ལྷག་ཅན / མཉེན་ཏོང་ཏོ / ཤུགས་ཆུང་བའི / ཤུགས་འཇམ་པའི / སོབ་སོབ / ལྷབས་མཐུན /

དཔྲ་འཛིན། noun
dra dzin

විභාග

vaibhaāga

ཐུ་འཛིན / འཛེལ་ཚོགས / འཛེལ་ཡུས / མཇལ་ཁ / མཇལ་ཐང / ཐེ་མ / ཁན་མི / ཁུ་བཏོ་ཆུ་མི / ཁ་ཟིགས་གས་མི / ཁ་ཟིགས་གས་ཐང་མི / ཁ་ཕོག་གི་ཉིང་མཐུ་བཅོས་པ / ཆུ་མ་ཅོག ཆ་བ

කණ

kaṇa

ཐུ་འཛིན / ཐེ་མ / ཁ་ཕོག་གི་ཉིང་མཐུ་བཅོས་པ / ཆུ་མ་ཅོག ཆ་བ

කන

kana

ཐུ་འཛིན / ཐེ་མ / ཁ་ཕོག་གི་ཉིང་མཐུ་བཅོས་པ / ཆུ་མ་ཅོག ཆ་བ

དཔྲ་རྟགས། noun
dra tak

පැහැ

paæhaæ

ཐུ་གངས་པ / ཐུ་རྟགས / བཚོ་ལོ་གངས་པ / ཆུ་ཚོས

དཔྲ་ལྕགས། noun
dra lap

වර්ණාවලිය

varaṇaāvalaiya

ཐུ་ཕྲབ་པ / ཀུན་ལྷུབ་གཙས་ཐུས་པ / ཁོང་ཕྲབ

དཔྲ་ཉེན་ཐུ། noun
dra nyen ga

පාලම

paālama

ཐུ་ཐུན་ཐ / འཛེལ་ལམ / འཛེལ་མཐྲད / ཟླ་དཔོན་ཚོང་པ / ཆུ་པའི་ཅ་ཀོ / མིག་ཤེལ་ཐུ / སོ་ཚན / ཟམ་པ

དཔྲ། noun
drik

සාමය

saāmaya

བར་ཁ / བར་འཛུས / བར་ཟས / ཐྲེག / གོ་རིམ / གོ་རིམ་བཐྲེག་ནི / བཀའ / བཀའ་ཆུ / བཀའ་ཆུ་གཙང་ནི / བཀའ་གཙང་ནི / མཚོ་མཐུ / ཁྱེ་ཕེམ་ཕེ / ལགོང་ཆུ / ལགོང་ཆུ་ཏྲི་ནི / ཐྲིད་ཁམས / དཔལ་ཐེ / མངའ་ཆ / ཤེས་ཡོན / མཚོང་གསལ་ཆེ་ནི / འཚོབ་བོས་ཐུན་ནི / ཆུ་ཐུན / དབང་ཚུར / དབང་ཚད་ཡོད་ནི / ཞི་བདེ

අනුක්‌රමය

anaukaramaya

ཐྲེག / གོ་རིམ / གོ་རིམ་བཐྲེག་ནི / ཆུན་རིམ / བཀའ / བཀའ་ཆུ / བཀའ་ཆུ་གཙང་ནི / བཀའ་གཙང་ནི / མཚོ་མཐུ / ལགོང་ཆུ / མངའ་ཆ / རིམ་པ / ཆུ་ཡུན

අනුපිළිවෙල

anaupaiḷaivaela

ཐྲེག / གོ་རིམ / གོ་རིམ་བཐྲེག་ནི / ཆུན་རིམ / བཀའ / བཀའ་ཆུ / བཀའ་ཆུ་གཙང་ནི / བཀའ་གཙང་ནི / མཚོ་མཐུ / ལགོང་ཆུ / མངའ་ཆ / རིམ་པ / ཆུ་ཡུན

དཔྲ་ཁྲིམས། noun
drik trim

සමමත

samamata

ཐྲེག་ཁྲིམས / འཚོ་ལུགས / ངོས་ལེས་ཚད་གཞི / གོང་མས་གཤིས / ལམ་ལུགས / གནས་ཚད / ཚད་གཞི / བཟོ་ཐང / ཚུལ

དཔྲ་ག། adj
drik ga

සාමාන්‌ය

saāmaānaya

མ་རུག་གི / མ་རུག་ཅ་ལུགས་ཀྱི / ཐྲིར་བཅང / ཐྲིར་བཅང་གི / ཐྲེག་ག / ཐྲེག་གི / འབྲེང་ཚམ་ཀྱི / འཚོ་ལུགས / ངུས་ཆུན་ཀྱི / དཀྱུས་མའི / ལུགས་སྒོས / ལུགས་བཞིན་དུ / ལུགས་བཞིན་ཀྱི / རང་བཞིན་ཀྱི / རན་ཏོག་ཏོ / གཤུང་ཆུང་གི

དཔྲ་གཞི། noun
drik zhi

රෙදිපිළි

raedaipaiḷai

ཐྲེག་གཞི / མེ་སྟེ་ཁན་ཆུན་འཕྲེ ལ་མཐུན་ཀྱི་གཞི་འགྱམ་ཕྱ་ཐ / རས / རས་ཆ / ཐལས་རས / གཞི་འགྱམ

དཔྲ་གི། adj
drik gi

ජනරාල්

janaraāla

མ་རུག་གི / ཐྲིར་བཅང / ཐྲིར་བཅང་གི / ཐྲེག་གི / དཀྱུས་མའི / ལུགས་བཞིན་དུ / ལུགས་བཞིན་ཀྱི / གཤུང་ཆུང་གི

පොදු

paeādau

མ་རུག་གི / ཐྲེ་མཐུན་ཀྱི / ཐྲིར་བཅང / ཐྲིར་བཅང་གི / ཐྲོགས་གཤིས་ཀྱི / ཐྲེག་གི / འཚོ་ལུགས / ངུས་ཆུན་ཀྱི / ཐུལ་ཆ་བའི / ལུགས་ཐོས / ལུགས་བཞིན་དུ / ལུགས་བཞིན་ཀྱི / གཤིས་ཆ་རའི / གཤིས་མཚུངས་ཀྱི / ལས་པ / ཕན་ཆུན / ལྷན་ཐུགས་ཐྲིས / ལྷན་ལས་ཀ / མཐུན་མོང་གི / གཤུང་ཆུང་གི

සැපවුරුදු

saupauraudau

མ་རུག་གི / མ་རུག་ཅ་ལུགས་ཀྱི / ཐྲེ་མཐུན་ཀྱི / ཐྲིར་བཅང / ཐྲིར་བཅང་གི / ཐྲོགས་གཤིས་ཀྱི / ཐྲེག་གི / འཚོ་ལུགས / ངུས་ཆུན་ཀྱི / ཐུལ་ཆ་བའི / ལུགས་ཐོས / ལུགས་བཞིན་ཀྱི / ལུགས་བཞིན་ཀྱི / གཤིས་ཆ་རའི / གཤིས་མཚུངས་ཀྱི / ལས་པ / ཕན་ཆུན / རང་བཞིན་ཀྱི / ལྷན་ཐུགས་ཐྲིས / ལྷན་ལས་ཀ / མཐུན་མོང་གི / གཤུང་ཆུང་གི

සාමාන්‌ය

saāmaānaya

མ་རུག་གི / མ་རུག་ཅ་ལུགས་ཀྱི / ཐྲིར་བཅང / ཐྲིར་བཅང་གི / ཐྲེག་ག / ཐྲེག་གི / འབྲེང་ཚམ་ཀྱི / འཚོ་ལུགས / ངུས་ཆུན་ཀྱི / དཀྱུས་མའི / ལུགས་ཐོས / ལུགས་བཞིན་ཀྱི / ལུགས་བཞིན་ཀྱི / རང་བཞིན་ཀྱི / རན་ཏོག་ཏོ / གཤུང་ཆུང་གི

དཔྲ་ཆས། noun
drik ché

අැඳුම්

æňdauma

ཐྲེག་ཆས / ཐོན་ཆས / འཕྲལ་ཆས

དཔྲ་ཏོ་ཏོ། adj
drik tok to

නිතිපතා

naitaipataā

མ་རུག་གི / ཐྲིར་བཅང་གི / ཐྲེག་ཏོ་ཏོ / ཆུན་མ་ཆང་ཅ / ཐྲོས་ས་ཏོ་ཏོ / གཤུན་འཇགས་ངན་ལམ་མི / ཀྱེག་ཀྱི

དཔྲ་ཏན། noun
drik tsen

වියගහ

*vaiyagaha

ཐྲེག་ངམ་ངམ / ཐྲེག་བཙན / གཤའ་ཤིང

དཔྲ་བཤུབ་རྩེད་མོ། noun
drik shup tsedmo

පරහේලිකාව

parahaelaikaāva

ཐྲེག་བཤུབ་རྩེད་མོ / བཟང་ཐྲེག་རྩེད་མོ / གོ་ངཱ / མཁུ་ལམ / མཁུ་ལམ་ཏི་ཅ / མཁུ་ལམ་རྩེད་མོ / ཅ་གོ་མ་ཆུགས་ས / ཆར་ཏོག / ངལ་ཅ་ཁ / ཐ་ལ་ཅ་ཁ / ཐ་ལ་ཅ་ཁ / ཐ་

དཀྲིག་ལུགས། *noun*

drik luk

saṁgarahaya

སྒྲིག་ལུགས། / བསྡོད་ཐུ། / དཔྱི་ཡང་

དཀྲིས། *noun*

drik

vinaya

སྒྲིགས། / སྒྲིགས་ཁྱིམས། / བསྒྲབ་པ། / སློབ་ཚན། / ཚ་མས་སྡུག་ / སྒྲིགས་ཐུ་ཡུན།

haikamaīma

ཧ་ཀམ་ཡིན། / ཧ་ཀ་ཡ། / ཤ་ལ་ཡ། / ཤ་ལ་ཡ་ཅ། / ཤ་ལ་ཡ་ཅ

དཀྲིས་ཐུ་ཡུན། *noun*

drik lo jong

vinaya

ཧ་ཀ་ཡ / ཧ་ཀ་ཡ / ཤ་ལ་ཡ / ཤ་ལ་ཡ / ཤ་ལ་ཡ / ཤ་ལ་ཡ

haikamaīma

ཧ་ཀ་ཡ / ཧ་ཀ་ཡ / ཤ་ལ་ཡ / ཤ་ལ་ཡ / ཤ་ལ་ཡ / ཤ་ལ་ཡ

དཀྲིས་ཁྲིམས། *noun*

drik trim

haikamaīma

ཧ་ཀ་ཡ / ཧ་ཀ་ཡ / ཤ་ལ་ཡ / ཤ་ལ་ཡ / ཤ་ལ་ཡ / ཤ་ལ་ཡ

vinaya

ཧ་ཀ་ཡ / ཧ་ཀ་ཡ / ཤ་ལ་ཡ / ཤ་ལ་ཡ / ཤ་ལ་ཡ / ཤ་ལ་ཡ

དཀྲིང་ཁྱིམ། *noun*

dring khyim

gaeāḍanaægailai

ཀཱཌ་ནཱ་ལྷ་ཡ / ཤ་ཡ / ཤ་ཡ / ཤ་ཡ / ཤ་ཡ / ཤ་ཡ / ཤ་ཡ / ཤ

དཀྲིང་དཀྲིང་ཟླ་ནི། *verb*

dring dring zo ni

śakataimata

ཤ་ཀ་ཏ་ཡ / ཤ་ཀ་ཏ / ཤ་ཀ་ཏ / ཤ་ཀ་ཏ / ཤ་ཀ་ཏ / ཤ / ཤ / ཤ

རྡོ་གཟུགས། *noun*
dro zugam

කඩුවක්

kaḍauvaka

རྡོ་གཟུགས། / ཀྱི་རིང་ / དཔའ་རྒྱགས། / རལ་གྲི།

བཙན་མེ། *noun*
drön mé

පහන

pahana

སྒྲོན་མེ། / གོང་བཞུ / ལ་ཨང་ / མེ

གཏོ། *noun*
drop

අහංකාරය

ahaṁkaāraya

ངེས་གསལ་པ / སྒྲོག / ཉམ་པ / ཉམ་བཤད / ཁམས / ཁེངས་ངེས་གས / ངར་ཀྱལ / ངར་ཀྱལ་ཅན / དཔའ་གཤེང / དཔའ་གཤེང་བསྟོད་པའི / དཔའ་ཛམ་ཅན / དཔའ་ཉམས / དཔའ་ཉམས་བསྟོད་པའི / རང་མཚ�་ཅན

གཏོ་ཅན། *adj*
drop chen

අහංකාර

ahaṁkaāra

ཁྱོད་ཅན / ཉམ་པ་ཅན / ཉམ་བཤད་ཅན / ཁམས་ཟེ / ཁེངས་ངེས་གས་ཅན / རྟོམ་སེམས་ཅན / ངར་ཀྱལ་ཅན / རང་མཚོང་ཅན

གྲོམ། *noun*
drom

epa

ཐུ་ཕོར / ཐེལ་གནད / ཐྲོམ / ཐྲོམ་ནང་བཙུགས་ནི / མཚོག་ཁྱད་བརྗེ་ནི / ཐྲམ / ཐྲང་ཁོག / ཁོམ / ཐྲང་ཁོག ཐྲོམ

කොටුව

kaeāṭauva

ཐུ་ཕོར / ཤུགས་ཐྲོམ / ཐྲོམ / ཐྲོམ་ནང་བཙུགས་ནི / ཤ / མཚོག་ཁྱད་བརྗེ་ནི / ཐོང་ / ཐྲམ / ཐྲང་ཁོག / མལར / ཡན་ལག་ཅན / ཐྲང་ཁོག ཐྲོམ

පපුව

papauva

ཐུ་ཕོར / ཤུགས་ཐྲོམ / ཐྲོམ / ཐྲོམ་ནང་བཙུགས་ནི / ཤ / མཚོག་ཁྱད་བརྗེ་ནི / ཐོང་ / ཐྲམ / ཐྲང་ཁོག / ཁོམ / ཐྲང་ཁོག ཐྲོམ

བྲོམ་ནང་བཙུགས་ནི། *verb*
drom nang tsuk ni

පපුව

papauva

ཐུ་ཕོར / ཤུགས་ཐྲོམ / ཐྲོམ / ཐྲོམ་ནང་བཙུགས་ནི / ཤ / མཚོག་ཁྱད་བརྗེ་ནི / ཐྲམ / ཐྲང་ཁོག / ཁོམ / ཐྲང་ཁོག ཐྲོམ

epa

ཐུ་ཕོར / ཐེལ་གནད / ཐྲོམ / ཐྲོམ་ནང་བཙུགས་ནི / མཚོག་ཁྱད་བརྗེ་ནི / ཐྲམ / ཐྲང་ཁོག / ཕོར་ལས / ཐྲང་ཁོག ཐྲོམ

කොටුව

kaeāṭauva

ཐུ་ཕོར / ཤུགས་ཐྲོམ / ཐྲོམ / ཐྲོམ་ནང་བཙུགས་ནི / ཤ / མཚོག་ཁྱད་བརྗེ་ནི / ཐོང་ / ཐྲམ / ཐྲང་ཁོག / ཕོར་ལས / ཐྲང་ཁོག ཐྲོམ

གྲོལ་ནི། *verb*
dröl ni

නිදහස්

naidahasa

དཀལ་དབང་ / ཐྲོལ་ནི / བཀག་ཆ་མེད་པ / རང་བཙན / རང་དབང་ / ཐར་ཐྲོལ / ཐར་ནི / ཡང་ནི

ངུ་གོང་ལས། *adv*
nga gong lé

ඉදිරියට

idairaiyaṭa

དཔྱལ་ཕྱི / ངང་ཕྱི / འདས་པའི་དུས / གཟོང་ཁ / གཟོང་ཁྲིད་པ / ཏོག་ཁ་རམ་འབད་ནི / མཁན་ལྟ / གོང་དུ་འཚེལ་ནི / ཉེ་མ / ཉེ་མ / ཉེ་མ་ལས / ཉེ་མའི / བསྒལ་ནི / ཐུ་གོང་ལས / ཐོན་མ / གཤང་ནི / ཐོངས / ཁྲིད་མོའི་ནང་གཟོང་ཁར་ཁྲི་མི

පෙරමුණ

paeramauṇa

དཔྱལ་ཕྱི / གཟོང་ཁ / གཟོང་ཁྲིད་པ / མཁན་ལྟ / ཀྱུ་ཀྱིན་འབད་ནི / ཉེ་མ / ཉེ་མ་ལས / ཐུ་འཕྲིད་ནི / ཐུ་གོང་ལས / ཐོངས / ཁྲིད་མོའི་ནང་གཟོང་ཁར་ཁྲི་མི

පෙර

paera

ངང་ཕྱི / འདས་པའི་དུས / གཟོང་ཁ / གཟོང་ཁྲིད་པ / ཏོག་ཁ་རམ་འབད་ནི / མཁན་ལྟ / ཉེ་མ / ཉེ་མ / ཉེ་མ་ལས / ཉེ་མའི / བསྒལ་ནི / ཐུ་གོང་ལས / ཐོན་མ / ཁ་ཤང་ནི / ཐོངས / ཁྲིད་མོའི་ནང་གཟོང་ཁར་ཁྲི་མི

ངུ་དུས། *noun*
nga dü

අවසන්

avasana

འཚི་བ / འདས་པའི་དུས / ཐོག་མཚམས / དགོས་དོན / ཉེ་མའི / མཇུག་ཐུག / མཇུག་གི / མཇུག་ལྟ / མཇུག་རང་ / ཁེ་ལས / གནས་ནི / ཐུ་དུས / ཕར་ཐྱོགས / ཤུལ་ལྟ / ཤུལ་མམ་གྱི / མཐའ་མཇུག / མཐའ་མ / ཁྲིད་ཕང་གི་ཐྱོགས

පසුගිය

pasaugaiya

འདས་པའི་དུས / ཉེ་མའི / མཇུག་གི / མཇུག་ལྟ / མཇུག་རང་ / གནས་ནི / ཐུ་དུས / ཐྱོན་མ / ཤུལ་ལྟ / ཤུལ་མམ་གྱི

ངུ་དུས་ཀྱི། *adj*
nga dü kyi

පැරණි

paeraṇai

ངང་ཕྱའི / ཐུ་དུས་ཀྱི / ཉེ་མ་གི ཐྱོན་རབས་ཀྱི

ངུ་དྲོ། *noun*
nga dro

මෝනිං

maeānaiṁ

ཏྲོ་ཝ / ཐུ་དྲོ

ངུ་བ། *adj*
ngawa

ඉක්මන්

ikamana

ཚུ་ཚོད་ཁ་ཤུ་ཏ / ཏ་ཁྱོ་རང་ / ངམ་ངམ / ངེ་ཁ་རང་ / ངེ་མ་ཐག་ཏུ / འདི་ཀི་ཉེ་མ་རང་ / འདི་ཀི་ཤུལ་མ་རང་ / འདི་འཚོ་ལས་རང་ / ཁྱེང་ཁྱེང་ / ཁྱེང་ཁྱེང་ཟླ / ངུ་ས་ཚོད་ཏུ་ཏ / མཁྱོགས་ངུ་གས / མཁྱོགས་ངུ་གས་ཟླ / མཁྱོགས་ངེས / མཁྱོགས་ཡར / མཁྱོགས་ཡར / འགྱར་བ་མེད་པ / ཉེ་མ / ཕྱིའ་བཏང་ཟླ / ཐུ་ཁ / ཐུ་ཁ ཐུ་ཁ / ཚ་ངེར་བཏོན་ཏེ / ཚར་གཅིག་ཏུ / ཚོས་མ་ཀྱར་ཡའི / ཚོས་གཞི་ཁ་ཤུ

ངུ་ཁྱུན་ཀྱི། *adj*
ngar khyün gyi

සම්භාවීය

samabhaāvaya

ངང་ཕྱའི / གགས་ཚེ་ཤོས་ཀྱི / ཁྱུར་ལ་ངུ / ཁྱུར་ལ་ངུ་གི / ཁྱུ་ངུ་འཕགས་ཡའི / ཁྱུ་ལས་ཀ / ཁ་ཤང / ངུ་ལ / ངུ་ལ / ངུ

ངུ་མེད་ཀྱི། *adj*
ngar mé kyi

නව

nava

ངེ་ས་ཡང་གི / ཉེ་མ་ངང་མ་ཁཅིག་ཡའི / ཉེ་མ་མེད་ཡའི / ཐུ་ར་མེད་ཀྱི / ངའི་གསར་ཁྱི / ངེ་ས་ཁ་ཤུ་ཀ་ཁྱི / ངེ་ས་ཁ་ཤ / ངེ་ས་ཁ་ཤ

ངུ་ཅ
nga dü

ඇඟිලි

aṅgili

ལག་ཐིལ / ལག་ཐིལ / ལག་ཐིལ / ལ / ལ /

སྔོན་རྩིས་བཏོན་ནི *verb*

ngön tsi tön ni

ঞsatamaenatau

æsatamaenatau

གྲངས་ཁ་བཀོད་ནི / གནས་རྩིས་ / གནས་རྩིས་བཏོན་ནི / ཐོན་རྩིས་ / ཐོན་རྩིས་བཏོན་ནི / ཡོད་ཚོད་དཔག་ནི / རགས་རྩིས་ / རགས་རྩིས་བཏོན་ནི / བཏགས་ཞིབ་ / བཏགས་ཞིབ་འབད་ནི / རྩིས་ཀྱི་ནི / རྩིས་བཏོན་ / ཚོད་རྩིས་ / དཔེ་ཞིབ་ / དཔེ་ཞིབ་འབད་ནི / ཚོད་དཔག་ཡོག་ཚོད

སྔོན་སྐྱོད་ *noun*

ngön kyö

ཕཊཱ་ཏ

paragataiya

མཏུན་སྐྱོད་ / ཁོང་འཚེལ་ / ཐོན་སྐྱོད་ / གསར་འཛིན་ / གསར་བཟོ་ / ཡར་རྒྱས་ / ཡར་འཕར་ / བཟོ་བསྒྲན་ཁོང་འཚེལ་ / མཏུན་སྐྱོད་ / ཐོན་སྐྱོད་ / ཡར་དབྱེ་ / ཡར་རྒྱས་ / ཡར་འཚེལ

ꣁvarādhana

saṁvaradhana

མཏུན་སྐྱོད་ / ཁོང་འཚེལ་ / ཐོན་སྐྱོད་ / འཚེལ་ལྡན་ / རིམ་ལྡན་ / གསར་འཛིན་ / གསར་བཟོ་ / ཡར་དྲག་ / ཡར་རྒྱས་ / ཡར་ཟླུན་ / ཡར་འཕར་ / ཡར་འཚེལ / བཟོ་བསྒྲན་ཁོང་འཚེལ

ꣁtagai

paragatai

མཏུན་སྐྱོད་ / ཁོང་འཚེལ་ / ཐོན་སྐྱོད་ / གསར་འཛིན་ / གསར་བཟོ་ / ཡར་རྒྱས་ / ཡར་འཕར་ / བཟོ་བསྒྲན་ཁོང་འཚེལ་ / མཏུན་སྐྱོད་ / ཐོན་སྐྱོད་ / ཡར་དྲག་ / ཡར་རྒྱས་ / ཡར་འཚེལ

སྔོན་སྦྱང་ *noun*

ngön jang

ꣁkayaāva

ཕྱག་མཛལ / ཚུལ་གསལ་གྱུབ / ཚུལ་གསལ་ཀློག / ཚུལ་གསལ་ཀློག་ཅན་ / ཚུལ་གསལ་པ / ཚུལ་གསལ་པ / གང་མཁས་པ / འཕྲོང་ཚད / འགན་གནས / གོ་སྒྲགས / འཛིན་ཐང / ལྷན་ཁ་ཁྱེ་ཀ / ཁྱོས་ཟླ་ཐ / ཁ་ཤས / ཤོང་ཚད / ཁ་ཤས / ཤོང་ཚད / ཐོ་ཡིག / ཁ་ཤས / ཤོང་ཚད / ཐ་ཡིག / ཁ་ཤས / ཤོང་ཚད / ཐ་ཡིག

ꣁtaægai

taægai

ཕྱག་མཛལ / ཚུལ་གསལ་ཀློག / ཚུལ་གསལ་པ / ད་ཡོའི / འཕྲོང་ཚད / འགན་གནས / ཐྲི་ན་པ / འཛིན་ཐང / ལྷ་ཁ་ཁྱེ་ཀ / ཁྱོས་ཟླ / ཆུ་ཚད / ཐ་ཡིག / ཁ་ཤས / ཤོང་ཚད / ཡོད་བཞིན་པའི / ཞལ་འདེབས / ཚུལ་གསལ་རིག / ཚུལ་ལྷོད

ꣁparaitayaāga

paraitayaāga

ཕྱག་མཛལ / ཚུལ་གསལ་ཀློག / ཐྲི་ན་པ / འཛིན་ཐང / ལྷ་ཁ་ཁྱེ་ཀ / ཁྱོས་ཟླ / ཆུ་ཚད / ཐ་ཡིག / ཞལ་འདེབས

ꣁhaākiyaā

haækaiyaā

ཕྱག་མཛལ / ཚུལ་གསལ་ཀློག / ཚུལ་ཀློག་ཅན་ / ཁ་ཁྱེ་ཀ / ཁྱོས་ཟླ་ཐ / ཁ་ཤས / ཤོང་ཚད / ཐ་ཡིག / ཁ་ཤས / ཤོང་ཚད / ཐ་ཡིག

སྔོན་གྲགས་ *noun*

nyen drak

ꣁma

nama

ཤུགས་གྲགས / མིང་ / མིང་གཏམ / སྔོན་གྲགས / ཐ་སྙད

ꣁpaetaikaḍa

paætaikaḍa

མིང་གཏམ / སྔོན་གྲགས / ཟླར་གཏོང་

ꣁṇausauma

uṇausauma

འགྱན་བསྟར / ངོད / ངོད / ངོད་བཏགས / ངོད་བཏགས་ནི / ངོ་ཁོག་ཏོ / ཕེ་མ་ཆུ་ཏ / དཔལ་ཁོག་ཏོ / གོམ་ངང་ལེམ ས་ཚ་ཕྱག་གཅང་ནི་གི་གནས་ཚུལ་གསར་པ / ཐུམས་ལེམས་ཅན / ཤུགས་གྲགས / ཁ་ཚ་བྱགས / མེ / གནས་ཚུལ་ཚ་ཏོམ / ཆུན་གྲགས / ཚ་ངོད / ཚ་ངོད་རན་ཁོག་ཏོ / ཚ་ལག་པ / ཚ་ཁོག་ཏོ / ཚ་ཏོམ / ཚ་ཏོམ་བཟོ་ནི / ཚངས / ཚ་བ / བཟེ་ལེམས་ཅན / ཚོས་གཞི་ངང་ཟླ་ཤུགས་ས ཀ་ལམ་ལར་འབབ་ཏོག་ཏོ་འབབ་མི / འཚུལ་བྱགས / ཡོངས་གྲགས / ལྷ་ཤག་ གནས་ལྷངས་ཆུ་ཏ / ཚ

ꣁīrataiya

kaīrataiya

མིང་གཏམ / ཆུན་གྲགས / བཟོ་མཚོང / ཚུལ་ཕྲན / ཚུལ་མཐུན

ꣁāpaya

taāpaya

འགྱན་བསྟར / ངོད / ངོད / ངོད་བཏགས / ངོད་བཏགས་ནི / ངོ་ཁོག་ཏོ / ཕེ་མ་ཆུ་ཏ / དཔལ་ཁོག་ཏོ / གོམ་ངང་ལེམ ས་ཚ་ཕྱག་གཅང་ནི་གི་གནས་ཚུལ་གསར་པ / ཐུམས་ལེམས་ཅན / ཤུགས་གྲགས / ཚ་ངོད / ཚ་ངོད་རན་ཁོག་ཏོ / ཚ་ལག་པ / ཚ་ཁོག་ཏོ / ཚ་ཏོམ / ཚ་ཏོམ་བཟོ་ནི / ཚངས / ཚ་བ / བཟེ་ལེམས་ཅན / ཚོས་གཞི་ངང་ཟླ་ཤུགས་ས ཀ་ལམ་ལར་འབབ་ཏོག་ཏོ་འབབ་མི / འཚུལ་བྱགས / ཡོངས་གྲགས / ལྷ་ཤག་ གནས་ལྷངས་ཆུ་ཏ / ཚ

སྔོན་གྲགས་ཅན་ *adj*

nyen drak chen

ꣁīrataimata

ཤུགས་གྲགས་ཅན / མིང་གཏམ་ཅན / ཆུན་གྲགས་ཅན / ཡོངས་གྲགས་ཅན

ꣁparasaidadha

parasaidadha

ཤུགས་གྲགས་ཅན / མིང་གཏམ་ཅན / ཆུན་གྲགས་ཅན / ཡོངས་གྲགས་ཅན

ꣁgrāgs-ꣁgyē ni *verb*

nyen drak gyé ni

ꣁya

jaya

བཅོམ་ནི / ངུལ་ནི / ངང་ནི / འཕྲལ་ནི / བརྡུང་ནི / འཛོམ་ནི / ཆུལ་ཁ / ཆུལ་ཁ་འཛོལ་ནི / ཆུལ་ནི / དཔལ་ངལ་ཞེལ་ནི / འཁགས་ནི / ཤུགས་གྲགས་འཛོན་ནི / ཁེ་འཛོལ་ནི / ཟློ་ཁ་ཟླ་ཤུ་ནི / ཟླུགས་འཛེལ་ནི / མིང་གཏམ་འཛོལ་ནི / ཆུན་གྲགས་ཆུས་ནི / ཕམ་གཏང་ནི / ཐུང་ནི / ཇེན་འཛོལ་ནི / བསམ་ཡཱའི་ནི་བ་བཟློང་ནི / ཕངས་ནི / ཞེལ་ནི / ཐར་ནི / འཛོལ་ནི / དཀྲུག་ནི / གཟུར་ནི

ꣁngak-gi-kap *noun*

nyen ngak gi kap

ꣁaṭara

ཨི་ཏར / ꣁན་ངག་གི་ཤྲལས / ཚོགས་བདག་ལྷི་ཡང་ལྷིག་རིམ / ཚོགས་རིམ / རིང་ཚད་ལེན་ཏེ་མི་ཏར་ ᱱᱰᱰ གི་ཚད

ꣁinātārau

painataārau

འཛར་ལྕང་ / ཕྲེལས་རིས / འཇ་ཡར / ཤུ་འཇ / ཤུ་ཡར / ཐ།ཁ་གཏམ / ལྕང་བརྡུན / ལྕང་ཡ / ངོ་ཡར / ꣁན་ངག་གི་ཤྲལས / ངལ་ཁྱུན / གཟུགས་བརྡུན

ꣁūpa

raūpa

འཛར་ལྕང་ / འཇ་ཡར / ཤུ་འཇ / ཤུ་ཡར / ཐ།ཁ་གཏམ / ལྕང་བརྡུན / ལྕང་ཡ / ངོ་ཡར / ꣁན་ངག་གི་ཤྲལས / ངལ་ཁྱུན / གཟུགས་བརྡུན

ꣁngak-khen *noun*

nyen ngak khen

ཀཝཡཻཀཱུ

kavaiyaekau

ꣁན་ངག་མཁན / ꣁན་ཆོས་ཀློད་མི

ꣁngak *noun*

nyen cha

ཨུཏ་ཞཝ

utasava

ཟླ་ངཱུངས / ꣁན་ཆ / ꣁན་ཆ་རིག་ཚལ / ꣁན་ངཱུངས / ཝེདས་བཞུ / ངཱུངས་ཡིག ངཱུངས་ཏུགས

ꣁaṁgaītaya

saṁgaītaya

ཟླ་ངཱུངས / ꣁན་ཆ / ꣁན་ཆ་རིག་ཚལ / ꣁན་ངཱུངས / ཝེདས་བཞུ / ངཱུངས་ཡིག ངཱུངས་ཏུགས / ངཱུངས / ꣁན་ངཱུངས / ངཱུངས་ཡིག ངཱུངས་ཏུགས

ꣁngak-trōk-ni *verb*

nyen cha trok ni

ཀཱ་ཡཱ་ཌཱ

karaīḍaā

ꣁན་ཆ་བཟློག་ནི / གསང་བའི་འཛར་གཞི / ཤ / ཤ་གི་ངོ་ན་ལ་ཏ་ཟླ་ཤ་ཀ་ངོ་ན 'ལ་ཤ་བདའ་ནི་ཞེས་ཁམས་ཅན / འཁྲབ་ས་ཟླ་ཆ་ནི / ཚེད་ལ / ཚེད་རིགས / ཚེད་ཟླ་ཆ / ཚེད་མོ / ཚེད་མོ་ཆ་ནི / ཚོང་ལ

ꣁāṭayayae

naāṭayayae

ꣁན་ཆ་བཟློག་ནི / གསང་བའི་འཛར་གཞི / ཤ / ཤ་གི་ངོ་ན་ལ་ཏ་ཟླ་ཤ་ཀ་ངོ་ན 'ལ་ཤ་བདའ་ནི་ཞེས་ཁམས་ཅན / འཁྲབ་ས་ཟླ་ཆ་ནི / ཚེད་ལ / ཚེད་རིགས / ཚེད་ཟླ་ཆ / ཚེད་མོ / ཚེད་མོ་ཆ་ནི / ཚོང་ལ

ꣁngak-khen *noun*

nyen cha khen

ꣁaṁgaītagna

saṁgaītagna

ꣁ་ཀ་ཤ / ꣁ་ཀ / ꣁ་ཆ / ꣁ་ཆ ꣁ

ꣁngak-rik-tsel *noun*

nyen cha rik tsel

ꣁ

utasava

ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ

ꣁaṁgaītaya

saṁgaītaya

ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ

ꣁngak-trōk-mi *noun*

nyen cha trok mi

ꣁaṁgaītagna

ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ

ꣁngak-che *noun*

nyen ché

ꣁnādaraiya

ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ

ꣁngak-yang *noun*

nyen yang

ꣁutasava

ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ

ꣁaṁgaītaya

saṁgaītaya

ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ

ꣁngak-pé *noun*

nyen pé

ꣁamagaiya

ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ

ꣁngak-ꣁu *noun*

nyen zhu

ꣁvāraataāva

ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ

ꣁngak-ꣁu-vadad-ni *verb*

nyen zhu bé ni

ꣁvāraataāva

ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ

ꣁngak-ꣁom *noun*

nyen tsom

ꣁkavaiya

ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ

ꣁpadaya

padaya

ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ

ꣁngak-ꣁom-ꣁtsik-che *noun*

nyen tsom tsik ché

ꣁkavai

kavai

ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ

ꣁrasayayai

rasayayai

ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ

ꣁngak-ꣁom-rik-pa *noun*

nyen tsom rik pa

ꣁkavai

kavai

ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ

ꣁrasayayai

rasayayai

ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ

ꣁngak-ꣁom-ꣁkyap-mi *noun*

nyen tsom kyap mi

ꣁkavaiyaekau

ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ

ꣁing-dōn *noun*

nying dön

ꣁasa

ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ

ꣁasavala

masavala

ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ / ꣁ

ཉིང་ནས་བརྩེ་བའི། adj
nying né tsewé

วฏินา
vaṭainaā

འགྲོ་སོང་སྟོམ་པའི། / གོང་སྟོམ་པའི། / གོང་ནས། / གོང་ཚུར། / ཐུན་ཁྲད་ནས། / ཐུན་ཆེ་བའི། / གོང་ཚུར། / ཐུན་ཁྲད་ནས། / ཐུན་ཆེ་བ། / རིན་ཆེ་ཏ། / རིན་ཆེ་བའི། / རིན་ཐང་ནས། / རིན་ཐང་ཆེ་བ། / རིན་ཐང་ཆེ་བའི། / རིན་མཚོ་ཏ། / རིན་མཚོ་བའི། / ཐ་ནས།

ཉིང་ནོར། noun
nying nor

วตกมา
vatakama

བདོག་གཏད། / ཐུ་དངོས། / ཉིང་ནོར།

ཉིང་པོ། noun
nying po

กไรมิ
karaīma

ཨང་དང་པ། / ལྷིས། / གཉིད་ལྷན། / ངག་ཀོས། / ཐུག་ལྷན། / དཀར་ལེར། / ཉིང་པོ། / ཚོ་མའི་ལྷིས། / ཚོ་ཞག། / ཚོ་ཞག་ཟས། / ཚོ་ཞག་ལྷིས་ཟས།

ดฺยกฺ
daeyaka

ལེམ་པོ། / ཅ་ཚས། / ཅ་ལ། / བསྡུད། / བསྡུད་དོན། / དོན་ཉིང་ / ཐུ་ཚ། / ཐུ་ཕྲག / ངཀའ་ངལ། / མཁོ་ཚས། / ཁྲད། / ལྟ / ལྟ་ལགས། / ལས་དོན། / གནད་དོན། / གནས་ལྟར། / ངངོས་ཕྲག / ངངོས་པོ། / ཉིང་པོ། / རས་ཚ / སྒོག་ཕེད / ཚོང་ / ཚོང་ལྷེལ / ཚོང་ལྟ / ཚོང་ལས། / གཞི་དོན། / ངལེར་ན་ ལེམས་ཀྱི་ཁྲད་ཅང་ཕེན་བཟུམ

ดารวีย
daravaya

ཅ་ལ་བཙོ་ཞིའི་ཐུ / ཚོས་ཚན / བསྡུ / བསྡུ་དོན། / དོན་ཉིང་ / དོན་ཚན / ཐུ་ཚ / ཐུ་ཕྲག / ཏ་བའི་ཡུལ / ཕྱེད་པ་པོ་གཙོ་པོ / བཙོ་ཏ་ཐ / ངཀའ་ངལ / མཁོ་ཚས / ཁྲད / མེ་ཁྲལ / མེ་ས་ར / ངམེགས་དོན / ངམེགས་ཡུལ / གནད་ལྟར / གནས་ལྟར / ངངོས་ཕྲག / ངངོས་ཁྲལ་པའི / ངངོས་པོ / ངངོས་པོ་བདག / ངངོས་སྟོབས་ཀྱི / ངངོས་གཟུགས་ཀྱི / ཉིང་པོ / པར་གཞི / རས་ཚ / གཞི་དོན / དཔེར་ན་ ལེམས་ཀྱི་ཁྲད་ཅང་ཕེན་བཟུམ

วิษย
vaiṣaya

ཅ་ལ་བཙོ་ཞིའི་ཐུ / ཚོས་ཚན / བསྡུ / བསྡུ་དོན། / དོན་ཉིང་ / དོན་ཚན / ཐུ་ཚ / ཐུ་ཕྲག / ཏ་བའི་ཡུལ / ཕྱེད་པ་པོ་གཙོ་པོ / བཙོ་ཏ་ཐ / བཙོ་ཏ་ཐ / བཙོ་ཞིའ / དཀའ་ངལ / མཁོ་ཚས / ཁྲད / མེ་ཁྲལ / མེ་ས་ར / ངམེགས་ཡུལ / གནད་ལྟར / གནས་ལྟར / ངངོས་ཕྲག / ངངོས་ཁྲལ་པའི / ངངོས་པོ / ངངོས་པོ་བདག / ངངོས་སྟོབས་ཀྱི / ངངོས་གཟུགས་ཀྱི / ཉིང་པོ / པར་ཞིའ / རས་ཚ / ཕལས་དོན / ཞིའ་ཐུ / ཐལ་ཚ / ཕལ་ཚ / ལས་ཀ / ཕལ་ལ / ཞིའ་ཐུ / ངངོ / ངངོ / ངངོ

ධෛරයය

dhaairayaya

སྙིང་སྟོབས། / དཔའ་སྙིང་ / བློ་ཁོག་ སྟོབས་པ

අවශ්‍ය

avaśaya

འདོད་ཆགས། / འདོད་ཆགས་བོང་ནི། / འདོད་པ། / འདོད་པའི་དོན། / འདོད་ཤུགས། / འཇི་ནི། / དགོས་མཁོ / དགོ་ནི། / དགོས་འདོད། / ཁ་ཆེམས། / མཁོ་འདོད། / མཁོ་འདོད་བསྒྲུབ་ནི། / བློ་འདོད་བསྒྲུབ་ནི། / མེད་ཐབས་མེད་པ / ངེས་མཁོ / ཉེར་མཁོ / སྙིང་སྟོབས / རེ་ཚे / རེ་ཚे་བསྒྲུབ་ནི། / རེ་འདོད། / རེ་འདུན། / རེ་བ / རེ་བའི་དོན། / སེམས་ཤུགས / བཤེས་བཤད་ཀ་ཡི་ཀ / གསོལ་བཏབ་པ / གསོལ་སྨོན་བཏབ་ནི། / ཡིད་ཚོས་ / ཉེ་ནི / ཞུ་ བ / ཞུ་བ་ཕྱལ་ནི

ප්‍රරචණ්ඩ

paracaṇaḍa

བང་བསྟོང་ནི། / འབད་བརྩལ་ནི། / ཚོགས་ཟླུབ / ཐུ / འདོད་ཤུགས། / ཐུབ་བཏོར / སྨྲོང་སྨྲོང་ / ཁྱད་ཆེ / ཐོག་ཆེ / ཐོག་ཤུགས / ངམས་བསྡུད་ངང་ངམས་ཐེ་ཚུ་བྱ / མི་ངང་ཆུལ་ལས་ཚུ་བྱ / གཞོན་ལངས་ / ནུས་ཤུགས / སྙིང་སྟོབས / ཤུགས / ཐབ་ཏུགས / ཐོ་ / ཐོ་ལས་ཅན / ལོ་ལས་ / ལོ་ལས་ཅན་ / ནུས་ཅན / ཐོ་ཆོ་ཅན / ལེགས་ཚོམ / གཞོང་ཅན / ནུས་ཅན / སྙིང་སྟོབས་ཅན / ཤུགས་ཅན / ཏུན་ཏུན / ཐོ་ལས་ / ཐོ་ལས་ཤུགས་ཅན / ཆ་བརྟན་ཏོག་ཏོ་ / བཅན་ཅན་ / ངང་ཅན་ཚད་ཅན / ངང་ཅན་ཚོད་ཅན / ༡༠ བཟླུང་ཉེ་བའི

ཉིང་སྡུག ཡིད་འོང་ *nying duk yi ong* — noun

 හිතවත්

haitavata

གཉེས་གཉེས / ནས་ཆོག་ཅན / གཅ་རེ་གིས་དཀའ་མེ / ཀུན་དགའ / བཟོ་ལྡན / ཡིད་ལས་འོང་མེ / སྙིང་སྡུག ཡིད་འོང་

ආදරණීය

ādaraṇaīya

གཉེས་གཉེས / གཅ་རེ་གིས་དཀའ་མེ / ཀུན་དགའ / བཟོ་ལྡན / ཡིད་ལས་འོང་མེ / སྙིང་སྡུག ཡིད་འོང་

ཉིང་ *nying* — noun

හදවත

hadavata

དོན་ཉིང་ / ཉིང་ / ཉིང་ནུས་ཀྱིས་ངམས་པོ་ཡོད་པའི་ཏིས / ཏྱཱས་ལེགས / ངཀྱི་ / ཐུ་ / ཐུ་ཆེ / ཐུ་ཆེ་སྟོབས / ལེགས / བཟོ་ལེགས / ངང་ཐུ / ཐུག ཆེ་བ

ཉུང་གཞི *nyung zhi* — noun

රෝගී

raeāgaī

ནཱ་ཚ / ནད / ཉུང་གཞི

රෝගයකට

raeāgayakaṭa

འཚོལ་བ / ཐུ་ཆུང་ / ཐུ་ཆུ / ཐུག་ལོང་ / ནཱ་ཚ / ནད / ནད་གཞི / ཉུང་གཞི / འཁྱལ་ཆུང་

රෝගයට

raeāgayaṭa

འཚོལ་བ / ཐུ་ཆུང་ / ཐུ་ཆུ / ཐུག་ལོང་ / ནཱ་ཚ / ནད / ནད་གཞི / ཉུང་གཞི / འཁྱལ་ཆུང་

ཉུང་བ *nyungwa* — adj

අයහපත්

ayahapata

ལྷིག་པའི / གཙོ་ནད / ཚུ་ཐུ་ཐུ་ཁ / ཐུ་ནད / མ་བདེ་ཁ / མ་ཐུངས་པའི / མི་ངན་པའི / ནཱ་བ / ནཱ་བའི / ངན་པ / ངན་པའི / གཅོ་ངན་འཐུས / གཅོ་ངན་པའི / གཅོ་ངན་ཟེ / ཉུང་བ / ཉུང་བའི / འོས་འབབ་མེད་པ / ཚབས་ཆེན / ཟོགས

රෝගාතුර

raeāgaātaura

ལྷིག་པའི / གཙོ་ནད / ཚུ་ཐུ་ཐུ་ཁ / ཐུ་ནད / མ་བདེ་ཁ / མ་ཐུངས་པའི / མི་ངན་པའི / ནཱ་བ / ནཱ་བའི / ངན་པ / ངན་པའི / གཅོ་ངན་འཐུས / གཅོ་ངན་པའི / གཅོ་ངན་ཟེ / ཉུང་བ / ཉུང་བའི / འོས་འབབ་མེད་པ / ཚབས་ཆེན / ཟོགས

සවුත්තු

savautatau

ལྷིག་པའི / གཙོ་ནད / ཚུ་ཐུ་ཐུ་ཁ / ཐུ་ནད / མ་བདེ་ཁ / མ་ཐུངས་པའི / མི་ངན་པའི / ནཱ་བ / ནཱ་བའི / ངན་པ / ངན་པའི / གཅོ་ངན་འཐུས / གཅོ་ངན་པའི / གཅོ་ངན་ཟེ / ཉུང་བ / ཉུང་བའི / འོས་འབབ་མེད་པ / ཚབས་ཆེན / ཟོགས

ཉུང་བའི *nyungwé* — adj

අයහපත්

ayahapata

ལྷིག་པའི / གཙོ་ནད / ཚུ་ཐུ་ཐུ་ཁ / ཐུ་ནད / མ་བདེ་ཁ / མ་ཐུངས་པའི / མི་ངན་པའི / ནཱ་བ / ནཱ་བའི / ངན་པ / ངན་པའི / གཅོ་ངན་འཐུས / གཅོ་ངན་པའི / གཅོ་ངན་ཟེ / ཉུང་བ / ཉུང་བའི / འོས་འབབ་མེད་པ / ཚབས་ཆེན / ཟོགས

නරක

naraka

ལྷིག་པའི / ཚུ་ཐུ་ཐུ་ཁ / ཐུ་ནད / མ་བདེ་ཁ / མ་ཐུངས་པའི / མི་ངན་པའི / ནཱ་བ / ནཱ་བའི / ངན་པ / ངན་པའི / གཅོ་ངན་འཐུས / གཅོ་ངན་པའི / གཅོ་ངན་ཟེ / ཉུང་བ / ཉུང་བའི / འོས་འབབ་མེད་པ / ཚབས་ཆེན / ཟོགས

රෝගාතුර

raeāgaātaura

ལྷིག་པའི / གཙོ་ནད / ཚུ་ཐུ་ཐུ་ཁ / ཐུ་ནད / མ་བདེ་ཁ / མ་ཐུངས་པའི / མི་ངན་པའི / ནཱ་བ / ནཱ་བའི / ངན་པ / ངན་པའི / གཅོ་ངན་འཐུས / གཅོ་ངན་པའི / གཅོ་ངන་ཟེ / ཉུང་བ / ཉུང་བའི / འོས་འབབ་མེད་པ / ཚབས་ཆེན / ཟོགས

සවුත්තු

savautatau

ལྷིག་པའི / གཙོ་ནད / ཚུ་ཐུ་ཐུ་ཁ / ཐུ་ནད / མ་བདེ་ཁ / མ་ཐུངས་པའི / མི་ངན་པའི / ནཱ་བ / ནཱ་བའི / ངན་པ / ངན་པའི / གཅོ་ངන་འཐུས / གཅོ་ངන་པའི / གཅོ་ངන་ཟེ / ཉུང་བ / ཉུང་བའི / འོས་འབབ་མེད་པ / ཚབས་ཆེන / ཟོགས

නරක

naraka

ལྷིག་པའི / ཚུ་ཐུ་ཐུ་ཁ / ཐུ་ནད / མ་བདེ་ཁ / མ་ཐུངས་པའི / མི་ངན་པའི / ནཱ་བ / ནཱ་བའི / ངན་པ / ངන་པའི / གཅོ་ངන་འཐུས / གཅོ་ངන་པའི / གཅོ་ངන་ཟེ / ཉུང་བ / ཉུང་བའི / འོས་འབབ་མེད་པ / ཚབས་ཆེන / ཟོགས

ཉོ་ཨ *nyé ma* — noun

කණ

kaṇa

ཕྲ་འཛིན / ཕ་ཨ / ལོ་ཐོག་གི་ཉིང་མཐུ་བཅོལ་པ / ནུས་ཅོག ནུ་བ

විභාග

vaibhaāga

ཕྲ་འཛིན / འཕེལ་ཆོག / འཕེལ་ཡུལ / མཚལ་ཁ / མཚལ་ཕུང / ཕ་ཨ / ཁ་ནས / ཕུ་ཏོར་ཕུ་མེ / གཟིགས་མེ / གཟིགས་གཅང་མེ / ལོ་ཐོག་གི་ཉིང་མཐུ་བཅོལ་པ / ནུས་ཅོག ནུ་བ

කන

kana

ཕྲ་འཛིན / ཕ་ཨ / ལོ་ཐོག་གི་ཉིང་མཐུ་བཅོལ་པ / ནུས་ཅོག ནུ་བ

ཉོམས་ཏང་ཏ *nyom tang ta* — adj

පවා

pavaā

ཆ་གྲངས / དོ་མཉམ / འཚ་མཉམ / འཚ་ལྡོམས / འཚ་ནུ་ལྡོམས / ཁོད་མཉམ་པའི / ལྡོམས་ཏང་ཏ / ལྡོམས་ཏོག་ཏོ / ཞེ་འཐམ་ཀྱི

සමාන

samaāna

ཆ་གྲངས / གཅིག་ཚུལ / གཅིག་མཚུངས / ཅོག་གཅིགས / ཅོག་འཐདས / དོ་མཉམ / དོ་མཉམ་པའི / འཚ་མཉམ / འཚ་མཉམ་གྱི / འཚ་ལྡོམས / འཚ་ཚུལ / འཚ་མཚུངས / འཚ་བ / འཚ་བའི / འཚ་ནུ་འཚ་ / ཁོད་མཉམ་པའི / མཉམ་པའི / ལྡོམས་པའི / ལྡོམས་ཏང་ཏ / ལྡོམས་ཏོག་ཏོ / མཚུངས་པ / མཚུངས་པའི / ཞེ་འཐམ་ཀྱི / བཟླམ

සුමට

saumaṭa

ཆ་གྲངས / ཆར་པ་དང་ཟླུང་མ་ཕུ་ཏུ / དམ་དམ་མེད་པའི / མཁར་ལས་མ་ཆེ་བའི / དོ་མཉམ / ཕྲ་འཐམ་པའི / འཚ་མཉམ / འཚ་ལྡོམས / འཚ་ནུ་འཚ / ཆུ་ཐང / ཏུན་ཏོང་ཏོ / ཏུམ་ཟླུ་ཀ་ཟླ / འཐམ་ནུ / འཐམ་ནུག་ནུ / འཐམ་བ་ཏགས་པའི / ཐུམས་ལྡིང་ཅན / ཁོད་མཉམ་པའི / འཚོང་ལྡོམས / བཀྲག་ཚ་མ་བ་ཏགས་པའི / ལྡོང་ལྡོང / མཉེན་ཏོང་ཏོ / ལྡོམས་ཏང་ཏ / ལྡོམས་ཏོག་ཏོ / ས་ཐང / ཤུགས་ཆུང་བའི / ཤུགས་འཐམ་པའི / ཐོབ་ཐོབ / ཐང / ཐང / ཐུབ་ཏ་ཏགས་མེན་པའི / ཟར་ཟུར་མེད་པ

පැතලි

paætalai

ཆ་གྲངས / ཏོ་མཉམ / འཚ་མཉམ / འཚ་ལྡོམས / འཚ་ནུ་འཚ / ཆུ་ཐང / ཁོད་མཉམ་པའི / འཚོང་ལྡོམས / འཚོང་ཚོ་ལྡ་ཏུ / ལེབ་ལེབ / ལེབ་ཏགས་ཏ / ཟླུང་མེདཔ / ལྡོམས་ཏང་ཏ / ལྡོམས་ཏོག་ཏོ / ས་ཐང / ཐང / ཐང / ཐང་ཀར / ལྷོང་ཁང་ཏ / ཕྱོ་མེདཔ / ཆ་བ་ལས / ཞེ་འཐམ་ཀྱི

ཉོམས་ཏོ་ཏོ *nyom tok to* — adj

තලය

talaya

ཕྱི་ལ་ཁ / ཁོད་ལྡོམས / ལྡོམས་ཏོ་ཏོ

සමාන

samaāna

ཆ་གྲངས / གཅིག་ཚུལ / གཅིག་མཚུངས / ཅོག་གཅིགས / ཅོག་འཐདས / དོ་མཉམ / དོ་མཉམ་པའི / འཚ་མཉམ / འཚ་མཉམ་གྱི / འཚ་ལྡོམས / འཚ་ཚུལ / འཚ་མཚུངས / འཚ་བ / འཚ་བའི / འཚ་ནུ་འཚ / ཁོད་མཉམ་པའི / མཉམ་པའི / ལྡོམས་པའི / ལྡོམས་ཏང་ཏ / ལྡོམས་ཏོག་ཏོ / མཚུངས་པ / མཚུངས་པའི / ཞེ་འཐམ་ཀྱི / བཟླམ

සුමට

saumaṭa

ཆ་གྲངས / ཆར་པ་དང་ཟླུང་མ་ཕུ་ཏུ / དམ་དམ་མེད་པའི / མཁར་ལས་མ་ཆེ་བའི / དོ་མཉམ / ཕྲ་འཐམ་པའི / འཚ་མཉམ / འཚ་ལྡོམས / འཚ་ནུ་འཚ / ཆུ་ཐང / ཏུན་ཏོང་ཏོ / ཏུམ་ཟླུ་ཀ་ཟླ / འཐམ་ནུ / འཐམ་ནུག་ནུ / འཐམ་བ་ཏགས་པའི / ཐུམས་ལྡིང་ཅན / ཁོད་མཉམ་པའི / འཚོང་ལྡོམས / བཀྲག་ཚ་མ་ཏགས་པའི / ལྡོང་ལྡོང / མཉེན་ཏོང་ཏོ / ལྡོམས་ཏང་ཏ / ལྡོམས་ཏོག་ཏོ / ས་ཐང / ཤུགས་ཆུང་བའི / ཤུགས་འཐམ་པའི / ཐོབ་ཐོབ / ཐང / ཐང / ཐང / ཐང་ཀར / ལྷོང་ཁང་ཏ / ཕྱོ་མེདཔ / ཆ་བ་ལས / ཞེ་འཐམ་ཀྱི

පැතලි

paætalai

ཆ་གྲངས / ཏོ་མཉམ / འཚ་མཉམ / འཚ་ལྡོམས / འཚ་ནུ་འཚ / ཆུ་ཐང / ཁོད་མཉམ་པའི / འཚོང་ལྡོམས / འཚོང་ཚོ་ལྡ་ཏུ / ལེབ་ལེབ / ལེབ་ཏགས་ཏ / ཟླུང་མེདཔ / ལྡོམས་ཏང་ཏ / ལྡོམས་ཏོག་ཏོ / ས་ཐང / ཐང / ཐང / ཐང་ཀར / ལྷོང་ཁང་ཏ / ཕྱོ་མེདཔ / ཆ་བ་ལས / ཞེ་འཐམ་ཀྱི

පවා

pavaā

ཆ་གྲངས / ཏོ་མཉམ / འཚ་མཉམ / འཚ་ལྡོམས / འཚ་ནུ་འཚ / ཁོད་མཉམ་པའི / ལྡོམས་ཏང་ཏ / ལྡོམས་ཏོག་ཏོ / ཞེ་འཐམ་ཀྱི

නිතිපතා

naitaipataā

ཝ་ཏུ་གི་ཁ / ཕྱི་ར་བཏང་ཁ / ཟླིག་ཏོག་ཏོ / ཚུན་ལ་ཆ་ཤད་པ / ལྡོམ་ཁོག་ཏོ / ཁ་ཏགས་ལངས་ངམ་ཁ / ཀ་ཤ་ལ / ཞེ་ལངས་ཀ

ཉོམས་པའི *nyom pé* — adj

සමාන

samaāna

ཆ་གྲངས / གཅིག་ཚུལ / གཅིག་མཚུངས / ཅོག་གཅིགས / ཅོག་འཐདས / དོ་མཉམ / དོ་མཉམ་པའི / འཚ་མཉམ / འཚ་མཉམ་གྱི / འཚ་ལྡོམས / འཚ་ཚུལ / འཚ་མཚུངས / འཚ་བ / འཚ་བའི / འཚ་ནུ་འཚ / ཁོད་མཉམ་པའི / མཉམ་པའི / ལྡོམས་པའི / ལྡོམས་ཏང་ཏ / ལྡོམས་ཏོག་ཏོ / མཚུངས་པ / མཚུངས་པའི / ཞེ་འཐམ་ཀྱི / བཟླམ

སྙོམས་རྩོད། *noun*
nyom tsé

ශෝෂ

śaeṣa

ཁྱད་མཉམ། / སྙོམས་རྩོད། / སྡང་ / ཞེས་བཟུམ། / ཤུགས་མཉམ། / བརྟན་པོ། / གཡོ་བ་མེད།

සමතුලිතතාව

samataulaitataāva

སྙོམས་རྩོད། / ཞེས་བཟུམ། / ཤུགས་མཉམ། / བརྟན་པོ། / གཡོ་བ་མེད།

སྙོམས་རྩིས། *noun*
nyom tsi

සමීකරණය

*samaīkaraṇaya

འཇུག་སྒྲོན། / རྩིས་ཁ། / ཕྱོགས་མ་བདེ་ཕྱ

ལྟ་རི། *noun*
ta ri

පොරොව

paeāraeāva

ལྟག་ཚེར་མེ་ཏོག། *noun*
tak tser mé tok

රෝසා

raeāsa

ཆུ་ཐར་ཐོར་བཏང་འཚོན་ཞིའི་ཁ / མེ་ཏོག་གི་མིང་ / ཤ་ཁ / གསལ་གཡེ་ཏུང་ཁ / ལྟག་ཚེར་མེ་ཏོག། / ཚོས་གཞི་ཤ་ཁ / ལྟག་ཚེར་མེ་ཏོག་དམར་སྐྱ

ལྟག་ཚེར་མེ་ཏོག་དམར་སྐྱ *noun*
tak tser mé tok mar kya

රෝසා

raeāsa

ཆུ་ཐར་ཐོར་བཏང་འཚོན་ཞིའི་ཁ / མེ་ཏོག་གི་མིང་ / ཤ་ཁ / གསལ་གཡེ་ཏུང་ཁ / ལྟག་ཚེར་མེ་ཏོག། / ཚོས་གཞི་ཤ་ཁ / ལྟག་ཚེར་མེ་ཏོག་དམར་སྐྱ

ལྟབ་ཉེས། *noun*
tap nyé

අවාසි

avaāsaiya

སྐྱོན། / གནོད་པ / ལྟབ་ཉེས

ལྟབ་བདེ། *noun*
tap dé

ලාභය

laābhaya

འབབ་པ / ཕན་པ / གོ་སྐབས་འཚོབ་ཅེ / ཉེ་དུས / ཞེ་ཕན / ཞེ་ཕན་འཕྲུང་ཅེ / ཞེ་ཕན་ལེན་ཅེ / ཞེབ་ས་ / ཞེབ་ས་འཚོབ་ཅེ / རྒྱེད་པ / ཕན་པ / ཕན་བཏགས་ཅེ / ཕན་ཚོགས / ཕན་ཡོན / ལྟབ་བདེ / ཐོབ་པ / མཐུན་རྐྱེན

ප්‍රතිලාභ

paratailaābha

འབབ་པ / ཕྱིར་བཤོལ / ཕན་པ / མཚོ་སྒྲུར / གོ་སྐབས་འཚོབ་ཅེ / ཆུབ་པཎྜིཏ / ཉེ་དུས / ཞེ་ཕན / ཞེ་ཕན་འཕྲུང་ཅེ / ཞེ་ཕན་ལེན་ཅེ / ཞེབ་ས་ / ཞེབ་ས་འཚོབ་ཅེ / མཚོ་ཕན་ཆེ་བའི / སྒྲིང་གནས / བོག་ལེན་ཅེ / བོག་གཏང་ཅེ / བོག་ཐྲོད་ཅེ / ཆ་ཤས / ཕན་པ / ཕན་བཏགས་ཅེ / ཕན་ཚོགས / ཕན་ཡོན / ཇི་ཙོད / ལྟབ་བདེ / ཐོབ་པ / མཐུན་རྐྱེན / དབེན་གནས / བོག་ལོངས་ཅེ / ཡང་ནི་ / བོག་འགྱོ་ཅེ

ལྟབ་བདེ་དྲགས་བཟོ་ནི། *verb*
tap dé drak zo ni

පහසුකම්

pahasaukama

ཕྱན་ཕལས་འབདཔ་ཅེ / ཕན་ཕལས་འབདཔ་ཅེ / ལྟབ་བདེ་དྲགས་བཟོ་ཅེ / མཐུན་རྐྱེན་ལྟར་ཅེ

ལྟབ་མ་བདེ་ཕྱ *noun*
tap ma dewa

කෘරත්වය

kaṛratavaya

གཏུག་ཚུལ / དཀའ་ངལ / ལྟབ་མ་བདེ་ཕྱ

ལྟབ་མཐུན། *adj*
tap tün

මෘදු

maṛdau

ཆར་པ་དང་ཆུང་མ་ཕྱ་ཏུ / དམ་དམ་མེད་པའི / མངར་བ་མ་ཆེ་བའི / ལྷ་འཇམ་པའི / ཏེ་ཧིམ་པའི / མཚོ་པ་ཏོག་ཏོ / གཱ་དང་ཡང་བལྟུན་བཏུབ་པའི / ལྟར་བཅོས་འབདཔ་བཏུབ་པའི / ཉན་ཏོང་ཏོ / ཉིང་ཁང་ས / ཏུམ་ལྡན་ཀུ / འཇམ་ཆུ / འཇམ་ཆུག་ཆུ / འཇམ་དྲགས་པའི / ཐུམས་ལྷོང་ཅན / ཝང་ཉན་པའི / བཏུག་བཏུབ་པའི / བཏུག་ཚ་མ་དྲགས་པའི / ཚྱོད་ཚྱོད་ཅན / མངར་ཟས / མཉེན་ལྡན་ཅན / མཉེན་ཏོང་ཏོ / ཤུགས་ཁྱུང་བའི / ཤུགས་འཇམ་པའི / ཕོབ་ཕོབ / ལྟབ་མཐུན /

නම්යශීලී

namayaśaīlaī

གཱ་དང་ཡང་བལྟུན་བཏུབ་པའི / ལྟར་བཅོས་འབདཔ་བཏུབ་པའི / བཏུག་བཏུབ་པའི / མཉེན་ལྡན་ཅན / མཉེན་ཏོང་ཏོ / ལྟབ་མཐུན / མཐུན་རྩང་

සුමුදු

saumaudau

ཆར་པ་དང་ཆུང་མ་ཕྱ་ཏུ / དམ་དམ་མེད་པའི / མངར་བ་མ་ཆེ་བའི / ལྷ་འཇམ་པའི / ཏེ་ཧིམ་པའི / མཚོ་པ་ཏོག་ཏོ / གཱ་དང་ཡང་བལྟུན་བཏུབ་པའི / ལྟར་བཅོས་འབདཔ་བཏུབ་པའི / ཉན་ཏོང་ཏོ / ཉིང་ཁང་ས / ཏུམ་ལྡན་ཀུ / འཇམ་ཆུ / འཇམ་ཆུག་ཆུ / འཇམ་དྲགས་པའི / ཐུམས་ལྷོང་ཅན / ཝང་ཉན་པའི / བཏུག་བཏུབ་པའི / བཏུག་ཚ་མ་དྲགས་པའི / ཚྱོད་ཚྱོད་ཅན / མངར་ཟས / མཉེན་ལྡན་ཅན / མཉེན་ཏོང་ཏོ / ཤུགས་ཁྱུང་བའི / ཤུགས་འཇམ་པའི / ཕོབ་ཕོབ / ལྟབ་མཐུན /

ལྟབ་ལེགས། *adj*
tap lek

ලකී

lakaī

དཀའ་ཏོག་ཏོ / དཀའ་བའི / ཁ་རྩེ / བོས་འབབ་ལྟན་པའི / ལྟབ་ལེགས

සතුටු

satauṭau

འཛོད་ནགས / འཛོད་པ / འཛོད་པའི་ངོན / འཛེ་ནི / དཀའ་ཏོག་ཏོ / དཀའ་བའི / དགོས་འཛོད / ཕྱིན་ཆད་ས / ཁ་རྩེ / ཁ་ཁ་ལ / ཁ་ཁ་ལ / ལ་ལ / ལ་ལ / ཁ་ཁ / ལ་ལ / ཁ་ཁ / ལ་ལ / ཁ་ཁ

སྟོང་ཉིད། *noun*

tong nyi

கிஸிவக்

kaisaivaka

གཅིག་ཡང་མེད་པ། / གཅིག་ཡང་མེད་པ། / སྟོང་ཉིད། / སྟོང་པ། / སྟོང་པའི་རང་བཞིན།

ரிக்தக

raikataka

ཕྱག་དར། / ངོན་ཁྱད་མེད་པ། / གཅིག་ཡང་མེད་པ། / གཅིག་ཡང་མེད་པ། / མ་སྐྱོང་པ། / མ་ཚངས། / ནང་སྟོང་ / ས་སྟོང་ཡོད་པའི། / སེམས་སྟོང་ / སེམས་ཡེངས་པའི། / འཚོན་འགྱོ་ཞེ། / སྟོང་ཉིད། / སྟོང་པ། / སྟོང་པ། / སྟོང་པ་ཉིད། / སྟོང་པའི་རང་བཞིན། / སྟོངམ། / སྟོངམ་འགྱུར་ཞེ། / སྟོངམ་གཏོན་ཞེ། / སྟོངམ་བཟོ་ཞེ།

தரமைய

taramaiya

གཅི་ཡང་མེན། / གཅིག་ཡང་མེད་པ། / ཐུན་ཉིད། / ཐུན་པ། / ཐུན་པའི་རང་བཞིན།

நிஷ்ஏல

naiṣaphala

གཅི་ཡང་མེན། / གཅིག་ཡང་མེད་པ། / ཐུན་ཉིད། / ཐུན་པ། / ཐུན་པའི་རང་བཞིན།

ஹிஸ்

haisa

ཕྱག་དར། / ངོན་ཁྱད་མེད་པ། / གཅིག་ཡང་མེད་པ། / གཅིག་ཡང་མེད་པ། / མ་ཐུག་པ། / མ་ཚངས། / ནང་ཐུག་ / ས་ཐུག་ཡོད་པའི། / སེམས་ཐུག་ / སེམས་ཡེངས་པའི། / འཚོན་འགྱོ་ཞེ། / ཐུག་ཉིད། / ཐུག་པ། / ཐུག་པ། / ཐུག་པ་ཉིད། / ཐུག་པའི་རང་བཞིན། / ཐུགམ། / ཐུགམ་འགྱུར་ཞེ། / ཐུགམ་གཏོན་ཞེ། / ཐུགམ་བཟོ་ཞེ།

ஹிஸ்பவ

haisabava

ཕྱག་དར། / ངོན་ཁྱད་མེད་པ། / གཅིག་ཡང་མེད་པ། / ཕ་ཐུག་ཡོད་པའི། / ཕ་ཚངས། / ནང་ཐུག་ / ས་ཐུག་ཡོད་པའི། / ཕ་ཐུག / ཕ་ཚངས / ནང་ཐུ / ས་ཐུ་ཡོད་ཀ / ཕ་ཐ / ཕ་ཐ / ཕ / ཐ / ཐ / ཐ

སྟོང་བཏོན་མི། *verb*

tongam tön ni

ཡོ

yaeā

ཕྱག་དར / ངོན་ལྡར་མེད། / ཀ་ནི་ཡང་མེད། / ཀ་ཡང་མེད། / མ་ཐྱོད། / མ་ཚངས / ནང་སྟོང་ / ས་སྟོང་ཡོད་པའི / སེམས་སྟོང་ / སེམས་ཡོངས་པའི / འཐོན་འགྱོ་ནི / སྟོང་ཉིད / སྟོང་པ / སྟོང་པ / སྟོང་པ་ཉིད / སྟོང་པའི་རང་བཞིན་ / སྟོང་མ / སྟོང་མ་འགྱུར་ནི / སྟོང་མ་བཏོན་ནི / སྟོང་མ་བཟོ་ནི

ཧིས་ཚལ

haisabava

ཕྱག་དར / ངོན་ལྡར་མེད། / ཀ་ནི་ཡང་མེད། / ཀ་ཡང་མེད། / མ་ཐྱོད། / མ་ཚངས / ནང་སྟོང་ / ས་སྟོང་ཡོད་པའི / སེམས་སྟོང་ / སེམས་ཡོངས་པའི / འཐོན་འགྱོ་ནི / སྟོང་ཉིད / སྟོང་པ / སྟོང་པ / སྟོང་པ་ཉིད / སྟོང་པའི་རང་བཞིན་ / སྟོང་མ / སྟོང་མ་འགྱུར་ནི / སྟོང་མ་བཏོན་ནི / སྟོང་མ་བཟོ་ནི

རིཀ་ཏཀ

raikataka

ཕྱག་དར / ངོན་ལྡར་མེད། / ཀ་ནི་ཡང་མེད། / ཀ་ཡང་མེད། / མ་ཐྱོད། / མ་ཚངས / ནང་སྟོང་ / ས་སྟོང་ཡོད་པའི / སེམས་སྟོང་ / སེམས་ཡོངས་པའི / འཐོན་འགྱོ་ནི / སྟོང་ཉིད / སྟོང་པ / སྟོང་པ / སྟོང་པ་ཉིད / སྟོང་པའི་རང་བཞིན་ / སྟོང་མ / སྟོང་མ་འགྱུར་ནི / སྟོང་མ་བཏོན་ནི / སྟོང་མ་བཟོ་ནི

ཧིས

haisa

ཕྱག་དར / ངོན་ལྡར་མེད། / ཀ་ནི་ཡང་མེད། / ཀ་ཡང་མེད། / མ་ཐྱོད། / མ་ཚངས / ནང་སྟོང་ / ས་སྟོང་ཡོད་པའི / སེམས་སྟོང་ / སེམས་ཡོངས་པའི / འཐོན་འགྱོ་ནི / སྟོང་ཉིད / སྟོང་པ / སྟོང་པ / སྟོང་པ་ཉིད / སྟོང་པའི་རང་བཞིན་ / སྟོང་མ / སྟོང་མ་འགྱུར་ནི / སྟོང་མ་བཏོན་ནི / སྟོང་མ་བཟོ་ནི

སྟོང་ཟླ་ཞེ། *verb*

tongam zo ni

ཡོ

yaeā

ཕྱག་དར / ངོན་ལྡར་མེད། / ཀ་ནི་ཡང་མེད། / ཀ་ཡང་མེད། / མ་ཐྱོད། / མ་ཚངས / ནང་སྟོང་ / ས་སྟོང་ཡོད་པའི / སེམས་སྟོང་ / སེམས་ཡོངས་པའི / འཐོན་འགྱོ་ནི / སྟོང་ཉིད / སྟོང་པ / སྟོང་པ / སྟོང་པ་ཉིད / སྟོང་པའི་རང་བཞིན་ / སྟོང་མ / སྟོང་མ་འགྱུར་ནི / སྟོང་མ་བཏོན་ནི / སྟོང་མ་བཟོ་ནི

རིཀ་ཏཀ

raikataka

ཕྱག་དར / ངོན་ལྡར་མེད། / ཀ་ནི་ཡང་མེད། / ཀ་ཡང་མེད། / མ་ཐྱོད། / མ་ཚངས / ནང་སྟོང་ / ས་སྟོང་ཡོད་པའི / སེམས་སྟོང་ / སེམས་ཡོངས་པའི / འཐོན་འགྱོ་ནི / སྟོང་ཉིད / སྟོང་པ / སྟོང་པ / སྟོང་པ་ཉིད / སྟོང་པའི་རང་བཞིན་ / སྟོང་མ / སྟོང་མ་འགྱུར་ནི / སྟོང་མ་བཏོན་ནི / སྟོང་མ་བཟོ་ནི

ཧིས

haisa

ཕྱག་དར / ངོན་ལྡར་མེད། / ཀ་ནི་ཡང་མེད། / ཀ་ཡང་མེད། / མ་ཐྱོད། / མ་ཚངས / ནང་སྟོང་ / ས་སྟོང་ཡོད་པའི / སེམས་སྟོང་ / སེམས་ཡོངས་པའི / འཐོན་འགྱོ་ནི / སྟོང་ཉིད / སྟོང་པ / སྟོང་པ / སྟོང་པ་ཉིད / སྟོང་པའི་རང་བཞིན་ / སྟོང་མ / སྟོང་མ་འགྱུར་ནི / སྟོང་མ་བཏོན་ནི / སྟོང་མ་བཟོ་ནི

ཧིས་ཚལ

haisabava

ཕྱག་དར / ངོན་ལྡར་མེད། / ཀ་ནི་ཡང་མེད། / ཀ་ཡང་མེད། / མ་ཐྱོད། / མ་ཚངས / ནང་སྟོང་ / ས་སྟོང་ཡོད་པའི / སེམས་སྟོང་ / སེམས་ཡོངས་པའི / འཐོན་འགྱོ་ནི / སྟོང་ཉིད / སྟོང་པ / སྟོང་པ / སྟོང་པ་ཉིད / སྟོང་པའི་རང་བཞིན་ / སྟོང་མ / སྟོང་མ་འགྱུར་ནི / སྟོང་མ་བཏོན་ནི / སྟོང་མ་བཟོ་ནི

སྟོང་འགྱུར་ནི། *verb*

tongam gyur ni

ཧིས

haisa

ཕྱག་དར / ངོན་ལྡར་མེད། / ཀ་ནི་ཡང་མེད། / ཀ་ཡང་མེད། / མ་ཐྱོད། / མ་ཚངས / ནང་སྟོང་ / ས་སྟོང་ཡོད་པའི / སེམས་སྟོང་ / སེམས་ཡོངས་པའི / འཐོན་འགྱོ་ནི / སྟོང་ཉིད / སྟོང་པ / སྟོང་པ / སྟོང་པ་ཉིད / སྟོང་པའི་རང་བཞིན་ / སྟོང་མ / སྟོང་མ་འགྱུར་ནི / སྟོང་མ་བཏོན་ནི / སྟོང་མ་བཟོ་ནི

རིཀ་ཏཀ

raikataka

ཕྱག་དར / ངོན་ལྡར་མེད། / ཀ་ནི་ཡང་མེད། / ཀ་ཡང་མེད། / མ་ཐྱོད། / མ་ཚངས / ནང་སྟོང་ / ས་སྟོང་ཡོད་པའི / སེམས་སྟོང་ / སེམས་ཡོངས་པའི / འཐོན་འགྱོ་ནི / སྟོང་ཉིད / སྟོང་པ / སྟོང་པ / སྟོང་པ་ཉིད / སྟོང་པའི་རང་བཞིན་ / སྟོང་མ / སྟོང་མ་འགྱུར་ནི / སྟོང་མ་བཏོན་ནི / སྟོང་མ་བཟོ་ནི

ཡོ

yaeā

ཕྱག་དར / ངོན་ལྡར་མེད། / ཀ་ནི་ཡང་མེད། / ཀ་ཡང་མེད། / མ་ཐྱོད། / མ་ཚངས / ནང་སྟོང་ / ས་སྟོང་ཡོད་པའི / སེམས་སྟོང་ / སེམས་ཡོངས་པའི / འཐོན་འགྱོ་ནི / སྟོང་ཉིད / སྟོང་པ / སྟོང་པ / སྟོང་པ་ཉིད / སྟོང་པའི་རང་བཞིན་ / སྟོང་མ / སྟོང་མ་འགྱུར་ནི / སྟོང་མ་བཏོན་ནི / སྟོང་མ་བཟོ་ནི

ཧིས་ཚལ

haisabava

ཕྱག་དར / ངོན་ལྡར་མེད། / ཀ་ནི་ཡང་མེད། / ཀ་ཡང་མེད། / མ་ཐྱོད། / མ་ཚངས / ནང་སྟོང་ / ས་སྟོང་ཡོད་པའི / སེམས་སྟོང་ / སེམས་ཡོངས་པའི / འཐོན་འགྱོ་ནི / སྟོང་ཉིད / སྟོང་པ / སྟོང་པ / སྟོང་པ་ཉིད / སྟོང་པའི་རང་བཞིན་ / སྟོང་མ / སྟོང་མ་འགྱུར་ནི / སྟོང་མ་བཏོན་ནི / སྟོང་མ་བཟོ་ནི

ཏོང་བཀབ *noun*

tö kap

ས་ཱལུ

saālau

བཀབ་རས / བཀབ་གཟན / ཐོང་བཀབ

ཏོན་ཀ *noun*

tön ka

ཝཻཊཱིམ

vaæṭaīma

འབབ་ནི / འཕྲད་ནི / དཔྱང་ནི / འགྲེལ་ནི / འགྱུར་ནི / འཕྲོད་ནི / འགེལ་ནི / ཁྱེ་སིམ་སི་འགྱུར་ནི་ཕྱི་བྱ / དམག་ནང་ཕེ་ནི / མར / མར་བགོ / སྨན་ཀྱི་ཐིགས་པ / སྨན་ཐིགས / གཏམ་ཐུ་ནང་ལས་བགོ་གཏང་ནི་བཟུམ / ལམ་ནི / ཕོག་ནི / སེར་ཀ / ཕེ་ནི / ཁོར་ནི / ཐིགས་པ / ཏོན་ཀ / ཕྱུང་ནི / ཤུར / ཚ་ཙོ་ཅིག ཏུམ་ཐུ་ཅིག ཐིགས་པ་གཅིག / ཚ་ཙོ་ཅིག ཏུམ་ཐུ་ཅིག ཐིགས་པ་གཅིག མར་ཆག མར་འབབ

ཏོན་ནི། *verb*

tön ni

ཕ་རྡཱ་ཤ་ནཡ

paradaraśanaya

ཁྱིར་ལྟོན / བང་ལྟོན་ནི / འགྲེམས་ལྟོན / འགྲེམས་ལྟོན་འབད་བ / འགྲེམས་ལྟོན་འབད་ནི / ལྷུབ་ལྟོན་ནི / ལམ་ལྟོན་ནི / ཅོང་ནི / ངལ་ནི / གསལ་ལྟོན / ཕལ་ལྟོན་ནི / ལྟོན་ནི / མཐོང་ཚུགས་ནི / བཏགས་ནི

པེནཱ་ཝ་ནཱ་ན

paenavanana

ཁྱིར་ལྟོན / བང་ལྟོན་ནི / འགྲེམས་ལྟོན / འགྲེམས་ལྟོན་འབད་བ / འགྲེམས་ལྟོན་འབད་ནི / ལྷུབ་ལྟོན་ནི / ལམ་ལྟོན་ནི / ཅོང་ནི / ངལ་ནི / གསལ་ལྟོན / ཕལ་ལྟོན་ནི / ལྟོན་ནི / མཐོང་ཚུགས་ནི / བཏགས་ནི

ཏོན་པ *noun*

tön pa

ཌཻ་ཝ་ཞི་ཝ་ར་ཡ

daivaæsaivarayaā

ཁ་ཆེའི་ལྟོན་པ / དཀོན་མཆོ

ཀ་གིས་གནང་བའི་སྨོན་དཔོན / ལྷང་བསྐན་གནང་མི / ཆུ་ཀླུ་ཆང / མངོན་ཤེས་མཁན / ལྟོན་པ

ཝ་ཀ་ཏཱ

vakataṛ

ཁ་ཆེའི་ལྟོན་པ / དཀོན་མཆོ

ཀ་གིས་གནང་བའི་སྨོན་དཔོན / ལྷང་བསྐན་གནང་མི / ཆུ་ཀླུ་ཆང / མངོན་ཤེས་མཁན / ལྟོན་པ

ཏོན་བསྒྲགས *noun*

tön drak

ཕ་ར་ཀཱ་ཤ

parakaāśa

བང་ལྟོན་འབད་ནི / ཁྱབ་བསྒྲགས་འབད་ནི / སྒྲབ་ནི / སྒྲིལ་བསྒྲགས་འབད་ནི / བསམ་བཏོང་འབད་ནི / གསལ་བསྒྲགས / གསལ་བསྒྲགས་འབད་ནི / གསལ་ལྟོན་འབད་ནི / བཤད་ནི / ལྟོན་བསྒྲགས / ཚོང་བསྒྲགས་འབད་ནི

ཏོབ *noun*

top

ཕ་ར་ཙ་ཎ་ཌ་ཏ་ཝ་ཡ

paracaṇaḍatavaya

བང་བཙོང་ནི / འབད་བསྡུག་ནི / ཚུགས་ཀྱན / ཟླ / འདོད་ཀྱགས / གང་མ་འབོར / རྒྱུང་རྒྱུང་ / ཀུང་ས/ཁ / ཁེ་ཏོ / ཐྲོག་ཅེ / ཐྲོག་ཀྱགས / དམག་དབྱང་དང་དམག་ཕྲེ་ཚུ་བ / མི་ཏང་ཁྱལ/ཁ་ལྟ་བ / གཅོད་འཚེ / ནུས་པ / ནུས་ཀྱགས / ཁྱིང་ལྟོབས / ཀྱགས / ཐལ་ཏུགས / ལྟོབས / ལྟོབས་ཅན / ལྟོབས་ཀྱགས / ཚེ / ཐུབ་ཐྲོད / དབང་ཆ / དབང་ཀྱགས / དབང་ཚད / དབང་བཙོང་ནི / ཡོན་ཏན / ངག/ཁག ངམག/མི

ཕ་ར་ཙ་ཎ་ཌ

paracaṇaḍa

བང་བཙོང་ནི / འབད་བསྡུག་ནི / ཚུགས་ཀྱན / ཟླ / འདོད་ཀྱགས / གང་མ་འབོར / རྒྱུང་རྒྱུང་ / ཀུང་ས/ཁ / ཁེ་ཏོ / ཐྲོག་ཅེ / ཐྲོག་ཀྱགས / དམག་དབྱང་དང་དམག་ཕྲེ་ཚུ་བ / མི་ཏང་ཁྱལ/ཁ་ལྟ་བ / གཅོད་འཚེ / ནུས་པ / ནུས་ཀྱགས / ཁྱིང་ལྟོབས / ཀྱགས / ཐལ་ཏུགས / ལྟོབས / ལྟོབས་ཅན / ལྟོབས་ཀྱགས / ཚེ / ཐུབ་ཐྲོད / དབང་ཆ / དབང་ཀྱགས / དབང་ཚད / དབང་བཙོང་ནི / ཡོན་ཏན / ངག/ཁག ངམག/མི

བ་ལ་ཧ་ཏ་ཀཱ་ཨ་ཡ་ཎ

balahatakaārayaena

བང་བཙོང་ནི / འབད་བསྡུག་ནི / ཚུགས་ཀྱན / ཟླ / འདོད་ཀྱགས / གང་མ་འབོར / རྒྱུང་རྒྱུང་ / ཀུང་ས/ཁ / ཁེ་ཏོ / ཐྲོག་ཅེ / ཐྲོག་ཀྱགས / དམག་དབྱང་དང་དམག་ཕྲེ་ཚུ་བ / མི་ཏང་ཁྱལ/ཁ་ལྟ་བ / གཅོད་འཚེ / ནུས་པ / ནུས་ཀྱགས / ཁྱིང་ལྟོབས / ཀྱགས / ཐལ་ཏུགས / ལྟོབས / ལྟོབས་ཅན / ལྟོབས་ཀྱགས / ཚེ / ཐུབ་ཐྲོད / དབང་ཆ / དབང་ཀྱགས / དབང་ཚད / དབང་བཙོང་ནི / ཡོན་ཏན / ངག/ཁག ངམག/མི

ཝཻ་ཌཱ་ལཻ་བཱ་ལ

vaidaulaibala

བང་བཙོང་ནི / འབད་བསྡུག་ནི / ཚུགས་ཀྱན / ཟླ / འདོད་ཀྱགས / གང་མ་འབོར / རྒྱུང་ཀ/ཁ / ཀ/ཁ / ཁ/ཁ / ཐ/ཁ / ཁ/ཁ / ཐ/ཁ / ཁ/ཁ / ཐ

སྟོད་བས་ཅན། *adj*

top chen

බලවත්

balavata

འགོར་ཚན། / ཕྱུག་པོ། / གང་བ། / གང་བས་མང་ / རྒྱོང་རྒྱོང་ / ཐུག་ཕེག་པའི། / འཚུང་ཐེབ་པའི། / རྣང་སྒོམ། / རྣང་ཤུགས། / རྣང་ཚ་དྲགས། / ཁེ་ཏོ་ཅན། / འཕགས་ཧོམ / གཞོད་ཅན། / ནུས་ཅན། / ཧྲིང་སྟོབས་ཅན། / ཤུགས་ཅན། / ཏན་ཏན། / སྟོབས་ཅན། / སྟོབས་ཤུགས་ཅན། / བཙན་ཏོག་ཏོ། / དབང་ཅན། / དབང་ཚད་ཅན། / ༡༠ འཚུང་ཉེ་བའི།

ශක්තිමත්

śakataimata

འགོར་ཚན། / ཕྱུག་པོ། / གང་བ། / གང་བས་མང་ / རྒྱོང་རྒྱོང་ / རྒྱོང་རྒྱོང་བཟོ་ཅི། / ཐུག་ཕེག་པའི། / འཚུང་ཐེབ་པའི། / རྣང་སྒོམ། / རྣང་ཤུགས། / རྣང་ཚ་དྲགས། / ཁེ་ཏོ་ཅན། / འཕགས་ཧོམ / གཞོད་ཅན། / ནུས་ཅན། / ཧྲིང་སྟོབས་ཅན། / ཤུགས་ཅན། / ཏན་ཏན། / སྟོབས་ཅན། / སྟོབས་ཤུགས་ཅན། / ཙི་བཏན་བཟོ་ཅི། / བཙན་ཏོག་ཏོ། / དབང་ཅན། / དབང་ཚད་ཅན། / ༡༠ འཚུང་ཉེ་བའི།

ཕོ་རබල

parabala

ཤུགས་ཅན། / སྟོབས་ཅན། / སྟོབས་ཤུགས་ཅན། / དབང་ཚད་ཅན།

ප්‍රචණ්ඩත්වය

paracaṇaḍatavaya

བང་བསྟོང་ཅི། / འབད་བརྩྭ་ཅི། / ཐོག་གས་ཐུབ / ཐུ། / འཛོད་ཤུགས། / ཐུང་མ་འགོར། / ཐྲིང་ཐྲིང་ / ཀྱིལ་ཁ། / ཟོན་ཀྱི། / ཟླུགས་ཤུགས། / ཟླུགས་ཤུགས། / ཁམས་ངན་ཏོག་ཏོ། / ནུས་ཤུགས། / ཐྲིང་ཐྲིང་ཅན། / ཤུགས། / ཟས་ངན་ཤུགས། / ཐོག་ཐུ། / ཐོག་ཐུ་ཅན། / ཁ། / ཕྱོགས། / ཕྱོགས་ཤུགས། / ཆེ / ཚུལ་ཐོུང། / བདང་ཆ / བདང་ཤུགས། / བདང་ཚད། / བདང་ཚད་ཅན། / ཡོན་ཏན། / ངག་ལག་ངམས་མི

ප්‍රචණ්ඩ

paracaṇaḍa

བང་བསྟོང་ཅི། / འབད་བརྩྭ་ཅི། / ཐོག་གས་ཐུབ / ཐུ། / འཛོད་ཤུགས། / ཐུང་མ་འགོར། / ཐྲིང་ཐྲིང་ / ཀྱིལ་ཁ། / ཟོན་ཀྱི། / ཟླུགས་ཤུགས། / ཟླུགས་ཤུགས། / ཁམས་ངན་ཏོག་ཏོ། / ནུས་ཤུགས། / ཐྲིང་ཐྲིང་ཅན། / ཤུགས། / ཟས་ངན་ཤུགས། / ཐོག་ཐུ། / ཐོག་ཐུ་ཅན། / ཁ། / ཕྱོགས། / ཕྱོགས་ཤུགས། / ཆེ / ཚུལ་ཐོུང། / བདང་ཆ / བདང་ཤུགས། / བདང་ཚད། / བདང་ཚད་ཅན། / ཡོན་ཏན། / ངག་ལག་ངམས་མི

පරාක්‍රමවත්

paraākaramavata

ཤུགས་ཅན། / སྟོབས་ཅན། / སྟོབས་ཤུགས་ཅན། / དབང་ཚད་ཅན།

බලසම්පන්න

balasamapanana

འགོར་ཚན། / ཕྱུག་པོ། / གང་བ། / གང་བས་མང་ / རྒྱོང་རྒྱོང་ / ཐུག་ཕེག་པའི། / འཚུང་ཐེབ་པའི། / རྣང་སྒོམ། / རྣང་ཤུགས། / རྣང་ཚ་དྲགས། / ཁེ་ཏོ་ཅན། / འཕགས་ཧོམ / གཞོད་ཅན། / ནུས་ཅན། / ཧྲིང་སྟོབས་ཅན། / ཤུགས་ཅན། / ཏན་ཏན། / སྟོབས་ཅན། / སྟོབས་ཤུགས་ཅན། / བཙན་ཏོག་ཏོ། / དབང་ཅན། / དབང་ཚད་ཅན། / ༡༠ འཚུང་ཉེ་བའི།

බලහත්කාරයෙන්

balahatakaārayaena

བང་བསྟོང་ཅི། / འབད་བརྩྭ་ཅི། / ཐོག་གས་ཐུབ / ཐུ། / འཛོད་ཤུགས། / ཐུང་མ་འགོར། / ཐྲིང་ཐྲིང་ / ཀྱིལ་ཁ། / ཟོན་ཀྱི། / ཟླུགས་ཤུགས། / དམག་དཔུང་དང་དམག་ཐེ་ཚུ་ཏུ / མི་དང་ཁྱུལ་ཁས་ཚུ་ཏུ / གཞོད་འཚོ / ནུས་པ / ནུས་ཤུགས། / ཧྲིང་ཐྲོབ། / ཤུགས། / ཟས་ངན། / ཐོག་ཐུ / ཐོག་ཐུ་ཅན / ཕྱོགས / ཕྱོགས་ཅན / ཕྱོགས་ཤུགས / ཆེ / ཚུལ་ཐོུང / ངང་ཆ / ངང་ཤུགས / ངང་ཚད / ངང་ཚད་ཅན / ཡོན་ཏན / ངག་ལག་ངམས་མི

විදුලිබල

vaidaulaibala

བང་བསྟོང་ཅི། / འབད་བརྩྭ་ཅི། / ཐོག་གས་ཐུབ / ཐུ། / འཛོད་ཤུགས། / ཐུང་མ་འགོར། / ཐྲིང་ཐྲིང་ / དཔལ་ཁ། / ཀྱིལ་ཁ། / ཟླུགས་ཤུགས། / དམག་དཔུང་དང་དམག་ཐེ་ཚུ་ཏུ / མི་དང་ཁྱུལ་ཁས་ཚུ་ཏུ / གཞོད་འཚོ / ནུས་པ / ནུས་ཤུགས། / ཧྲིང་ཐྲོབ། / ཤུགས། / ཟས་ངན། / ཐོག་ཐུ / ཐོག་ཐུ་ཅན / ཕྱོགས / ཕྱོགས་ཅན / ཕྱོགས་ཤུགས / ཆེ / ཚུལ་ཐོུང / ངང་ཆ / ངང་ཤུགས / ངང་ཚད / ངང་ཚད་ཅན / ཡོན་ཏན / ངག་ལག་ངམས་མི

ཐུ་ཅོ་ལས་ངན་པའི། *adj*

top jor dang den pé

ධනවත්

dhanavata

ཕྱུག་པོ། / ཆུ་ཅོར་ངང་ཐུན་པའི། / འཕྲོར་ཐུན། / འཕྲོར་པ་ཅན། / ལེགས་ཅོམ། / ཕུན་གྱམ་ཚོགས་པ། / ཕུན་གྱམ་ཚོགས་པའི། / མཐར་འཕྲལ་ཅན། / ཐུ་ཅོ་ལས་ངན་ངང་ཐུན་པའི། / ཡར་ཆུས་ཅན། / ཡོང་ཅན་ / ཐུ་བ་འགེལ་བའི།

ཐུ་ཅོ་ལས་ཤུགས། *noun*

top shuk

බලහත්කාරයෙන්

balahatakaārayaena

བང་བསྟོང་ཅི། / འབད་བརྩྭ་ཅི། / ཐོག་གས་ཐུབ / ཐུ། / འཛོད་ཤུགས། / ཐུང་མ་འགོར། / ཐྲིང་ཐྲིང་ / ཀྱིལ་ཁ། / ཟོན་ཀྱི། / ཟླུགས་ཤུགས། / དམག་དཔུང་དང་དམག་ཐེ་ཚུ་ཏུ / མི་དང་ཁྱུལ་ཁས་ཚུ་ཏུ / གཞོད་འཚོ / ནུས་པ / ནུས་ཤུགས། / ཧྲིང་ཐྲོབ། / ཤུགས། / ཟས་ངན། / ཐོག་ཐུ / ཐོག་ཐུ་ཅན / ཕྱོགས / ཕྱོགས་ཅན / ཕྱོགས་ཤུགས / ཆེ / ཚུལ་ཐོུང / ངང་ཆ / ངང་ཤུགས / ངང་ཚད / ངང་ཚད་ཅན / ཡོན་ཏན / ངག་ལག་ངམས་མི

විදුලිබල

vaidaulaibala

བང་བསྟོང་ཅི། / འབད་བརྩྭ་ཅི། / ཐོག་གས་ཐུབ / ཐུ། / འཛོད་ཤུགས། / ཐུང་མ་འགོར། / ཐྲིང་ཐྲིང་ / དཔལ་ཁ། / ཀྱིལ་ཁ། / ཟླུགས་ཤུགས། / དམག་དཔུང་དང་དམག་ཐེ་ཚུ་ཏུ / མི་དང་ཁྱུལ་ཁས་ཚུ་ཏུ / གཞོད་འཚོ / ནུས་པ / ནུས་ཤུགས། / ཧྲིང་ཐྲོབ། / ཤུགས། / ཟས་ངན། / ཐོག་ཐུ / ཐོག་ཐུ་ཅན / ཕྱོགས / ཕྱོགས་ཅན / ཕྱོགས་ཤུགས / ཆེ / ཚུལ་ཐོུང / ངང་ཆ / ངང་ཤུགས / ངང་ཚད / ངང་ཚད་ཅན / ཡོན་ཏན / ངག་ལག་ངམས་མི

ශක්තිය

śakataiya

གང་བས་འགོར / ཐྲིང་ཐྲིང་ / ཀྱིལ་ཁ། / ནུས་པ / ནུས་ཤུགས། / ཐྲིང་ཐྲོབ། / ཤུགས། / ཕྱོགས་ཤུགས / ཆེ / ཡོན་ཏན

ප්‍රචණ්ඩ

paracaṇaḍa

བང་བསྟོང་ཅི། / འབད་བརྩྭ་ཅི། / ཐོག་གས་ཐུབ / ཐུ། / འཛོད་ཤུགས། / ཐུང་མ་འགོར། / ཐྲིང་ཐྲིང་ / ཀྱིལ་ཁ། / ཟོན་ཀྱི། / ཟླུགས་ཤུགས། / དམག་དཔུང་དང་དམག་ཐེ་ཚུ་ཏུ / མི་དང་ཁྱུལ་ཁས་ཚུ་ཏུ / གཞོད་འཚོ / ནུས་པ / ནུས་ཤུགས། / ཧྲིང་ཐྲོབ། / ཤུགས། / ཟས་ངན། / ཐོག་ཐུ / ཐོག་ཐུ་ཅན / ཕྱོགས / ཕྱོགས་ཅན / ཕྱོགས་ཤུགས / ཆེ / ཚུལ་ཐོུང / ངང་ཆ / ངང་ཤུགས / ངང་ཚད / ངང་ཚད་ཅན / ཡོན་ཏན / ངག་ལག་ངམས་མི

ප්‍රචණ්ඩත්වය

paracaṇaḍatavaya

བང་བསྟོང་ཅི། / འབད་བརྩྭ་ཅི། / ཐོག་གས་ཐུབ / ཐུ། / འཛོད་ཤུགས། / ཐུང་མ་འགོར། / ཐྲིང་ཐྲིང་ / ཀྱིལ་ཁ། / ཟོན་ཀྱི། / ཟླུགས་ཤུགས། / དམག་དཔུང་དང་དམག་ཐེ་ཚུ་ཏུ / མི་དང་ཁྱུལ་ཁས་ཚུ་ཏུ / གཞོད་འཚོ / ནུས་པ / ནུས་ཤུགས། / ཧྲིང་ཐྲོབ། / ཤུགས། / ཟས་ངན། / ཐོག་ཐུ / ཐོག་ཐུ་ཅན / ཕྱོགས / ཕྱོགས་ཅན / ཕྱོགས་ཤུགས / ཆེ / ཚུལ་ཐོུང / ངང་ཆ / ངང་ཤུགས / ངང་ཚད / ངང་ཚད་ཅན / ཡོན་ཏན / ངག་ལག་ངམས་མི

ཕོ་རබලනාවය

parabalataāvaya

གང་བས་འགོར / ཐྲིང་ཐྲིང་ / ཀྱིལ་ཁ། / ནུས་པ / ནུས་ཤུགས། / ཐྲིང་ཐྲོབ། / ཤུགས། / ཕྱོགས་ཤུགས / ཆེ / ཡོན་ཏན

ཐུ་ཅོ་ལས་ཤུགས་ཅན། *adj*

top shuk chen

ශක්තිමත්

śakataimata

འགོར་ཚན། / ཕྱུག་པོ། / གང་བ། / གང་བས་མང་ / རྒྱོང་རྒྱོང་ / ཐུག་ཕེག་པའི། / འཚུང་ཐེབ་པའི། / རྣང་སྒོམ། / རྣང་ཤུགས། / རྣང་ཚ་དྲགས། / ཁེ་ཏོ་ཅན། / འཕགས་ཧོམ / གཞོད་ཅན། / ནུས་ཅན། / ཧྲིང་སྟོབས་ཅན། / ཤུགས་ཅན། / ཏན་ཏན། / སྟོབས་ཅན། / སྟོབས་ཤུགས་ཅན། / ཙི་བཏན་བཟོ་ཅི། / བཙན་ཏོག་ཏོ། / དབང་ཅན། / དབང་ཚད་ཅན། / ༡༠ འཚུང་ཉེ་བའི།

ཕོ་རබල

parabala

ཤུགས་ཅན། / སྟོབས་ཅན། / སྟོབས་ཤུགས་ཅན། / དབང་ཚད་ཅན།

බලවත්

balavata

འགོར་ཚན། / ཕྱུག་པོ། / གང་བ། / གང་བས་མང་ / རྒྱོང་རྒྱོང་ / ཐུག་ཕེག་པའི། / འཚུང་ཐེབ་པའི། / རྣང་སྒོམ། / རྣང་ཤུགས། / རྣང་ཚ་དྲགས། / ཁེ་ཏོ་ཅན། / འཕགས་ཧོམ / གཞོད་ཅན། / ནུས་ཅན། / ཧྲིང་སྟོབས་ཅན། / ཤུགས་ཅན། / ཏན་ཏན། / སྟོབས་ཅན། / སྟོབས་ཤུགས་ཅན། / བཙན་ཏོག་ཏོ། / དབང་ཅན། / དབང་ཚད་ཅན། / ༡༠ འཚུང་ཉེ་བའི།

පරාක්‍රමවත්

paraākaramavata

ཤུགས་ཅན། / སྟོབས་ཅན། / སྟོབས་ཤུགས་ཅན། / དབང་ཚད་ཅན།

බලසම්පන්න

balasamapanana

འགོར་ཚན། / ཕྱུག་པོ། / གང་བ། / གང་བས་མང་ / རྒྱོང་རྒྱོང་ / ཐུག་ཕེག་པའི། / འཚུང་ཐེབ་པའི། / རྣང་སྒོམ། / རྣང་ཤུགས། / རྣང་ཚ་དྲགས། / ཁེ་ཏོ་ཅན། / འཕགས་ཧོམ / གཞོད་ཅན། / ནུས་ཅན། / ཧྲིང་སྟོབས་ཅན། / ཤུགས་ཅན། / ཏན་ཏན། / སྟོབས་ཅན། / སྟོབས་ཤུགས་ཅན། / བཙན་ཏོག་ཏོ། / དབང་ཅན། / དབང་ཚད་ཅན། / ༡༠ འཚུང་ཉེ་བའི།

ཐུ་ཅོ་ལས་ཀྱི་དབང་མ། *noun*

top kyé dang ma

හෝර්මෝන

haeāramaeāna

ཐུ་ཅོ་ལ། *noun*

torwa

විනාශ

vainaāśaya

ཕྱུང་ཀ / ཇོག་ས་ཅི / བཚན་ཐུ་ར / མེད་པ་འགྱོ་ཅི / མེད་པ་གཏང་ཅི / ཉམ་ཆུང་ / ཁེ་ཅི / ཐུ་ར་བཤིག / ཐ་བཚན་གཏང་ཅི / ཐ་གཏོ་ར་གཏང་ཅི / དབྱལ་ཕོངས / དབྱལ་ཕོར་འཛིན་ཅི / ཡས་ཅི / ཞིག་རལ / ཞིག་ཤུལ / ཐུ་ར་བཤིག ཀྱང་འཚོགས / བཚན་པ / ཐུ་ར་ཅ

ཐུ་ར་བཤིག ཀྱང་འཚོགས། *noun*

tor shik gyang khok

විනාශ

vainaāśa

ཕྱུང་ཀ / ཇོག་ས་ཅི / བཚན་ཐུ་ར / མེད་པ་འགྱོ་ཅི / མེད་པ་གཏང་ཅི / ཉམ་ཆུང་ / ཁེ་ཅི / ཐུ་ར་བཤིག / ཐ་བཚན་གཏང་ཅི / ཐ་གཏོ་ར་གཏང་ཅི / དབྱལ་ཕོངས / དབྱལ་ཕོར་འཛིན་ཅི / ཡས་ཅི / ཞིག་རལ / ཞིག་ཤུལ / ཐུ་ར་བཤིག ཀྱང་འཚོགས / བཚན་པ / ཐུ་ར་ཅ

ཏུང་བ། *noun*

dangwa

ඛීතිකාව

bhaītaikaāva

འཚོལ་ནད / ཐང་བ / འཇིགས་ཐང་ / མི་དགའ་བ / རོ་ཁྱིའི་འཚོལ་ནད / ཐུགས་ཐང་

ཏུང་བའི། *adj*

dangwé

සතුරු

sataurau

ཐང་བའི / ཐོག་ཐྱོགས / དགྲ / དགྲ་ཕོའི་ཐྲང་ཕྱད / འགྲན་ཟླ / ཆུད་འགལ / ཐྲང་ཕྱད / ལྷ་ཁག་བཟོ་བའི / མ་འཕྲིགས / མ་མཐུན་མ / ཇོ་ཟླ

විරුද්ධකාරයා

vairaudadhakaārayaā

ཐང་བའི / ཐོག་ཐྱོགས / དགྲ / དགྲ་ཕོའི་ཐྲང་ཕྱད / དགྲ་ཕོའི་ཐྲང་ཕྱད / འགྲན་ཟླ / ཆུད་འགལ / ཐྲང་ཕྱད / ལྷ་ཁག་བཟོ་བའི / མ་འཕྲིགས / མ་མཐུན་མ / ངལ་མ་རངས་མ / ཇོ་ཟླ

ཏུ་ཝ། *noun*

torwa

විනාශ

vainaāśaya

ཕྱུང་ཀ / ཇོག་ས་ཅི / བཚན་ཐུ་ར / མེད་པ་འགྱོ་ཅི / མེད་པ་གཏང་ཅི / ཉམ་ཆུང་ / ཁེ་ཅི / ཐུ་ར་བཤིག / ཐ་བཚན་གཏང་ཅི / ཐ་གཏོ་ར་གཏང་ཅི / དབྱལ་ཕོངས / དབྱལ་ཕོར་འཛིན་ཅི / ཡས་ཅི / ཞིག་རལ / ཞིག་ཤུལ / ཐུ་ར་བཤིག ཀྱང་འཚོགས / བཚན་པ / ཐུ་ར་ཅ

වියසනය

vayasanaya

བཚན་པ / ཐུ་ར་ཅ

སྡམ་ཐག་ཐག་ལེབ *noun*

dam tak tak lep

කලාපයේ

kalaāpayae

ཕྱི་ཤེ་རྒྱམ་འགྱུར / ཕྱི་ངོས / རྒྱ་ཁྱོན / རྒྱུ་ཁྱོན / རྒྱུད་རགས / རྒྱུང་ / ལྷང་ཕྱོགས / མངའ་ཐུ / ས་གོ / ས་ཁོངས / ས་གནས / གཞི་ངོན / ལྟར་ཐག་ཐག་ལེབ / ཆ་ཐོག / ཁ་ཐོག / ཁ་ཕྱོགས / ཁ་ལས / ཁ་ཐོ་རྒྱ་ཚད / བཤུགས་ཐག་ བཅིང་ཐག / བཤུགས་ཐག་ བཅིང་ཐག / བཤུགས་ཐག་ བཅིང་ཐག / བཤུགས་ཐག་ བཅིང་ཐག / ཤིན་རལ་ཐག / ཤ་ཐག / ཤ་ཁ

ཏཻරය

taīraya

རྒྱུ་རགས / ལྟར་ཐག་ཐག་ལེབ / བཤུགས་ཐག་ བཅིང་ཐག / བཤུགས་ཐག་ བཅིང་ཐག / ཤིན་རལ་ཐག / བཤུགས་ཐག་ བཅིང་ཐག / ཤིན་རལ་ཐག / ཤ་ཐག་ཐ / ཤ་ཐ / ཤ་ཁ

භූමිය

bhaūmaiya

ཕྱོགས / རྒྱ་ཁྱོན / རྒྱུ་ཁྱོན / རྒྱུད་རགས / ཤ་ཐ / ས་ཁོངས / ས་ཁ / ས་ཐ / ས་ཐ / ས་ཐ

මාලිගාව

maālaigaāva

སྒེ / ཐོང་ཁྱིམ / རྒྱལ་ཁབ / ཁང་ཁྱིམ / ཁྱིམ / སྒྲིས་ཡུས / ས་གནས / ལ་ཡུས / ཕོ་ཐང་ / ཚོགས་དམངས / བཟའ་ཚང་ / གཙིམ་ནུར་

බලහතක්කාරයෙන්

balahatakaārayaena

བང་བསོང་ནི / འབད་བནག་ནི / ལོག་གཡུ་ཟླ / སྒེ / འཛོད་ཤུགས / ཐུང་ལའོར / སྒྲིང་སྒྲིང་ / ཀྱང་ལ་ / ཚེ་ཆོ / ཐོག་ཅེ / ཐོག་ཤུགས / དམག་དཔུང་དང་དམག་སྒེ་ཆུ་ཏུ / མི་བང་རྒྱལ་ཁབ་ཆུ་ཏུ / གཙོད་འཚོ / ནུས་པ / ནུས་ཤུགས / ཡིང་སྟོབས / ཤུགས / ཐལ་ཏུགས / ལོངས་ཀྱི / ལོངས་ཅན / ལོངས་ཤུགས / ཆེ / ཚུལ་ཐྱོད / དབང་ཆ / དབང་ཤུགས / དབང་ཚད / དབང་བསོང་ནི / ཡོན་ཏན / ཏག་ཁག་ དམག་མི

ꦏꦸꦲꦸꦩ꦳ꦮ

kauhauṁbauvaā

ꦱꦼ / ꦏꦸ / ꦏꦸꦲꦺꦴꦩ

ᨻᨠᨾᨶᨿ

paækaṭa

ꦱꦼ / ᨴᨾᨿ / ᨿᨾᨿ·ᨠᨾᨿ

ᨻᨠᨾᨶᨿᨿ

paækaejaya

ꦱꦼ / ᨴᨾᨿ / ᨿᨾᨿ·ᨠᨾᨿ / ᨷᨾᨿ·ᨾᨾᨿ / ᨾᨾᨿ / ᨾᨾᨿ·ᨿᨾᨿ

ᨻᨣᨠᨾᨾᨿᨾᨿ

paeākaurau

ꦱꦼ / ᨿᨾᨿ / ᨾᨾᨿ·ᨿᨾᨿ / ᨾᨾᨿ·ᨾᨾᨿ·ᨾᨾᨿ·

རྡོང་གྲོགས། noun

dong drok

সহায়ক

sahaāyaka

རྡོང་གྲོགས། / ཕྱི་ཚོགས་གྱི་ཚོགས་གྲོགས། / ལུ་རོགས། / ཞུན་ཐབས། / ཞུན་ཐབས་འཕྲལ་རྒྱས།

རྡོད་ཁྱིམ། noun

dö khyim

গিহি

gaihai

རྡོད་ཁྱིམ། / རྡོད་ས། / རྡོད་ཁྱི / ཀུ་སྒྲིག་འབད་ནི། / བཀལ་ནི། / ལུ་འགན། / སྒས་ནི། / གནས། / གནད་དོན། / ས་ཁར་བཞག་ནི། / ས་གནས། / བཙུག་ས་ནི། / བཞག་ནི། / གཡོག ལུ

ছঠানয

sathaānaya

འབབ་ཚུགས། / བར་སྣང་ / ཆགས་གནས། / ཆགས་ཡུས / རྡོད་ཁྱིམ། / རྡོད་ས / རྡོད་ཐང། / རྡོད་སྒོབས། / རྡོད་ཁྱི / དུས་ཡུན། / ཆུང་བསྒྲགས་འཕྲལ་ཁང་ / ཁང་མིག / ལུ་འགན། / ལས་གཡོག་ཞེ་ཅ / དམག་སྒར / ནམ་མཁའ / སྣང་བ / གནས། / གནད་དོན། / གནས་སྒྲུབས / གནས་ཚད། / རང་དབང་ / ས་ཐྱོགས། / ས་ཡོ / ས་ཁོངས / ས་གནས། / ས་ཚྭོང་ / ས་ཆོགས / འཕྲོད་ལས། / འཕོ་ལས / ཐོབ་ཐང / ཡང་ལ་ཐ / ཡང་ས་ཧའི་ཚོར་བ / ཞལ་ཏོག་ཞེ་ཅ / ཞལ་འཕྲོལས།ཁང་ / ཁང་མིག ཐོ་མིག / ཐག་ཁྱིག / ཁག་ཁྱིག / གཡོ

সভাবেী

sabhaāvae

ཐེ / རྡོད་ཁྱིམ / ཆུལ་ཁང / ཁང་ཁྱིམ / ཁྱིམ / ཐྲེགས་ཡུས / གནས / ཤ་ཡུས / ཚོགས་དམངས / བཟའ་ཚང / གཟིམ་ཁྱང

পস

pasa

འདམ / རྡོད་ཁྱིམ / རྡོད་ས / རྡོད་ཁྱི / ཆུལ་ཁང / ལུ་འགན / གནས / གནད་དོན / ས / ས་གནས / བཙོག་ཤ་ཐྲེ་ནི / བཙོག་ཤ་བཟོ་ནི / གཡོག ལུ

নবাতাঝেঁ

navaātaæna

རྡོད་ཁྱིམ / རྡོད་གནས / ཐུལས་གནས / གཡེབ་ས

মালিগাব

maālaigaāva

ཐེ / རྡོད་ཁྱིམ / ཆུལ་ཁང / ཁང་ཁྱིམ / ཁྱིམ / ཐྲེགས་ཡུས / གནས / ཤ་ཡུས / ཝོ་ཐང་ / ཚོགས་དམངས / བཟའ་ཚང / གཟིམ་ཁྱང

তাত্তাবয

tatatavaya

བར་སྣང་ / ཆགས་གནས / ཆགས་ཡུས / འཆར་སྣང་ / འཆར་གཟུགས / ཚེལས་ཀྱས / རྡོད་ཁྱིམ / རྡོད་ས / རྡོད་ཐང། / རྡོད་སྒོབས / རྡོད་ཁྱི / དུས་ཡུན / ཆུལ་ཁང / ལུ་འགན / ཐོག་ར་ཁ / ནམ་མཁའ / སྣང་བ / གནས / གནད་དོན / གནས་སྒྲུབས / གནས་ཚད / མངའ་ཐེ / ཉེ་འཛིར / རང་དབང་ / རང་བཞིན་གནས་སྒྲུབས / རང་བཞིན་མཐའ་ཐོར་གནས་སྒྲུབས / ས་ཐྱོགས / ས་ཡོ / ས་ཁོངས / ས་གནས / ས་ཚྭོང་ / མཐའ་ཐོར / འཕྲོད་ལས / འཕོ་ལས / ཐོབ་ཐང / ཡང་ལ་ཐ / ཡང་ས་ཧའི་ཚོར་བ / གཞུ

কামরয

kaāmaraya

བར་སྣང་ / བཅའ་མར་མ་གཏོགས་པར་རྡོད་ནི / ཆགས་གནས / བཅག་ནི / ཆགས་ཡུས / ཚང་ནི / རྡོད་ཁྱིམ / རྡོད་ས / རྡོད་ཁྱི / ཏ་ནི / ཐུ་བཟུང་ནི / དུས་ཡུན / ཁེངས་པ་བདོག་ནི / ཁང་མིག / ལུ་འགན / ནམ་མཁའ / གནས / གནད་དོན / གནས་ཚད / ཕན་ནི / ཕོག་ནི / རང་དབང / གནས་ཚད / ས་ཐྱོགས / ས་ཡོ / ས་ཁོངས / ས་གནས / ས་ཚྭོང / ས་ཆོགས/ལར་ཕོག་ནི / ས་ཁྱེ་ནི / བདོག་ནི / བདོན་ནི / འཆོལ་ཐོབ་ཅ / བཏུབ་ནི / ཡང་ས་ཅ / ཡང་ས་ཧའི་ཚོར་ཅ / ཞལ་འཕྲོལས།ཁང་ / ཁང་མིག ཐོ་མིག /

পදিংচিয

padaiṁcaiya

རྡོད་ཁྱིམ / གནས་ལང

རྡོད་ཁྱིམ་ཉམས་བཅོས། noun

dö khyim nyam chö

পুনরুত্তথাপন

paunarautathaāpana

རྡོད་ཁྱིམ་ཉམས་བཅོས / མེ་ཚ་ཉམས་གསོ / གཞིས་ཆགས

རྡོད་ཁྱི noun

dö tri

ছঠানয

sathaānaya

འབབ་ཚུགས། / བར་སྣང་ / ཆགས་གནས། / ཆགས་ཡུས / རྡོད་ཁྱིམ / རྡོད་ས / རྡོད་ཐང། / རྡོད་སྒོབས / རྡོད་ཁྱི / དུས་ཡུན / ཆུང་བསྒྲགས་འཕྲལ་ཁང་ / ཁང་མིག / ལུ་འགན / ལས་གཡོག་ཞེ་ཅ / དམག་སྒར / ནམ་མཁའ / སྣང་བ / གནས / གནད་དོན / གནས་སྒྲུབས / གནས་ཚད / རང་དབང / ས་ཐྱོགས / ས་ཡོ / ས་ཁོངས / ས་གནས / ས་ཚྭོང / ས་ཆོགས / འཕྲོད་ལས / འཕོ་ལས / ཐོབ་ཐང / ཡང་ལ་ཐ / ཡང་ས་ཧའི་ཚོར་ཅ / ཞལ་ཏོག་ཞེ་ཅ / ཞལ་འཕྲོལས།ཁང་ / ཁང་མིག ཐོ་མིག / ཐག་ཁྱིག / ཁག་ཁྱིག / ཐོ

পস

pasa

འདམ / རྡོད་ཁྱིམ / རྡོད་ས / རྡོད་ཁྱི / ཆུལ་ཁང / ལུ་འགན / གནས / གནད་དོན / ས / ས་གནས / བཙོག་ཤ་ཐྲེ་ནི / བཙོག་ཤ་བཟོ་ནི / གཡོག ལུ

তাত্তাবয

tatatavaya

བར་སྣང་ / ཆགས་གནས / ཆགས་ཡུས / འཆར་སྣང་ / འཆར་གཟུགས / ཚེལས་ཀྱས / རྡོད་ཁྱིམ / རྡོད་ས / རྡོད་ཐང། / རྡོད་སྒོབས / རྡོད་ཁྱི / དུས་ཡུན / ཆུལ་ཁང / ལུ་འགན / ཐོག་ར་ཁ / ནམ་མཁའ / སྣང་བ / གནས / གནད་དོན / གནས་སྒྲུབས / གནས་ཚད / མངའ་ཐེ / ཉེ་འཛིར / རང་དབང་ / རང་བཞིན་གནས་སྒྲུབས / རང་བཞིན་མཐའ་ཐོར་གནས་སྒྲུབས / ས་ཐྱོགས / ས་ཡོ / ས་ཁོངས / ས་གནས / ས་ཚྭོང / མཐའ་ཐོར / འཕྲོད་ལས / ཐོབ་ཐང / ཡང་ལ་ཐ / ཡང་ས་ཧའི་ཚོར་ཅ / ཞལ

কামরয

kaāmaraya

བར་སྣང་ / ཆགས་ཡུས / ཆགས་ཡུས / ཅ / ཆགས / ཆགས / ཆ / ཆ / ཆ

ནཏར
natara

ཚད་ནི། / ཐོད་ནི། / རྒྱན་ཚད་ནི། / མཇུག་བསྡུ་ནི། / བཀག་ནི། / བཀག་བཞག་ནི། / ལྟ་མེ་འབད་ནི། / འཕྲལ་ཆས་ཆུ་ཏུ། / མཚམས་འཛིག་འབད་ནི།

ජීවන
jaīvana

འབར་བཞིན་པའི། / ཏ་ཕྱོ་ཡོད་པའི། / ཐོད་ནི། / ཟློག་ཕྱུན་ཕན་པའི། / མེ་ཆུ་ཏུ། / གནས་པ། / གནས་པའི། / དངོས་མཐོང་ཁྱད་བསྟན་གས། / ས་ཁོག་ཕན། / གསོན་ནི། / གསོན་པ། / ཡུན་གནས་པ།

නවත්වනවා
navatavanavaā

ཚད་ནི། / ཐོད་ནི། / རྒྱན་ཚད་ནི། / མཇུག་བསྡུ་ནི། / བཀག་ནི། / བཀག་བཞག་ནི། / ལྟ་མེ་འབད་ནི། / འཕྲལ་ཆས་ཆུ་ཏུ། / མཚམས་འཛིག་འབད་ནི།

ཀྱོད་མི། noun
dö mi

නෝවාසික
naevaāsaika

ཐོད་མི། / གནས་ཐོད། / གནས་མི། / ཐོད་མི། / གནས་མི

නෝවාසික
vaæsaiyaekau

ཐོད་མི། / གནས་ཐོད། / གནས་མི། / ཐོད་མི། / གནས་མི

ཀྱོད་ཚུགས་ནི། verb
dö tsuk ni

පවතී
pavataī

ཏ་ཕྱོ་ཡོད་ནི། / ཐོད་ཚུགས་ནི། / གནས་ནི། / གནས་ཚུགས་ནི། / ངོས་ལྷ་ལོ་ཡོད་ནི། / འཚོ་ལྷེ་ཐོད་ཚུགས་ནི།

ཀྱོད་རིམ། noun
dö rim

පංතිය
paṁtaiya

ཐེ་ཚན། / ཐོད་རིམ། / འདུ་ཐེ། / ཀུས། / ཁྱད་ཆོས། / ཐོག་ཐེ། / ཐོག་རིམ། / ཐོག་ཚན། / རིགས། / རིགས་གཅིག / ཚན། / མཚོན་ས་ཐེ། / དཔེ་ཐེ། / དཔེ་ཁ། / ཁར་ཡིག ཡི་ཀུ / རིགས་གཅིག ཏུ་རིམ / དཔེ་ཁག ཏུ་ཆོས

පිරවර්ගය
paravaragaya

ཐེ་ཚན། / ཐོད་རིམ། / འདུ་ཐེ། / ཀུས། / ཁྱད་ཆོས། / ཐོག་ཐེ། / ཐོག་རིམ། / ཐོག་ཚན། / རིགས། / རིགས་གཅིག / ཚན། / མཚོན་ས་ཐེ། / དཔེ་ཐེ། / དཔེ་ཁ། / ཁར་ཡིག ཡི་ཀུ / རིགས་གཅིག ཏུ་རིམ / དཔེ་ཁག ཏུ་ཆོས

ཀྱོད་ས། noun
dö sa

තත්ත්වය
tatatavaya

བར་སྣང་ / ཚགས་གནས། / ཚགས་ཡུས། / འཚར་སྣང་ / འཚར་གཟུགས། / ཆིབས་ཀུལ། / ཐོད་ཁྱིམ། / ཐོད་ས། / ཐོད་ཐང་ཆེ། / ཐོད་ཁ། / ཐོད་ཁ་ཁ། / ཀུལ་ལུགས། / ལྟ་འགན། / ཐོག་རིགས། / ཁ་ལ་ཡུན། / ཆུ་ལ་ལུགས། / ལྟ་འགན། / ལས་གཡོག་ཆེ་ཅ། / ཁམས་ཐུན། / ནམ་མཁའ། / སྣང་བ། / གནས། / གནད་དོན། / གནས་ཐང་ཆེ། / གནས་ཚད། / མངའ་ཐེ། / ཉེ་འགོར། / རང་དབང་ / རང་བཞིན་གནས་ཐང་ཆེ། / རང་བཞིན་མཐའ་ཐོར་གནས་ཐང་ཆེ། / ས་ཕྱོགས། / ས་གོ / ས་ཁོར། / ས་གནས། / ས་ཐོང་ / མཐའ་ཐོར། / འཕྲོད་ལས། / འཚོ་ལས། / འཚོ་ལས་ཐོད་པ། / ཡང་ས། / ཡང་ལའི་ཚོར་བ། / གཞུ

පස
pasa

འདབ། / ཐོང་ཁྱིམ། / ཐོང་ས། / ཐོང་ཁྱི། / ཆུལ་ལུགས། / ལྟ་འགན། / གནས། / གནད་དོན། / ས། / ས་གནས། / བཙོག་ས་ཐུལ་ནི། / བཙོག་ས་བཙོ་ནི། / གཡོག ལྟ

කාමරය
kaāmaraya

བར་ཐང་ / བཅའ་མར་མ་གཏོགས་པར་ཐོང་ནི། / ཚགས་གནས། / ཐུལ་ནི། / ཚགས་ཡུས། / ཚད་ནི། / ཐོང་ཁྱིམ། / ཐོང་ས། / ཐོང་ཁྱི། / ཏ་ནི། / ཐུ་བཟུང་ནི། / ཏུས་ཡུན། / ཟླེངས་བཏོག་ནི། / ཁང་མེད། / ལྟ་འགན། / ནམ་མཁའ། / གནས། / གནད་དོན། / གནས་ཚད། / ཕལ་ནི། / ཕོ་ནི། / ཕོ་ཁང་ / ས་ཐོགས། / ས་ཀོ / ས་ཁོངས། / ས་གནས། / ས་ཐོང་ / ས་ལེམས་ཁར་ཕོ་ནི། / ས་ཐུལ་ནི། / བཙོག་ནི། / བཙོན་ནི། / ཤེས་ཡོན། / ཐུ་ཁ། / ཡང་ས། / ཡང་ལའི་ཚོར་བ། / ཞལ་འཛིམས་ཁང་ / ཁང་མེད། ཐོ་ཁ། /

අභය වකාශ
abhayavakaāśa

བར་ཐང་ / ཚགས་གནས། / ཚགས་ཡུས། / ཐོང་ས། / ཏུས་ཡུན། / ནམ་མཁའ། / གནས་ཚད། / གནས་ཚད། / རང་དབང་ / ས་ཐོགས། / ས་ཀོ / ས་ཁོངས། / ས་གནས། / ས་ཐོང་ / འཚོ་ལ་ཐོབ་ས། / ཡང་ས། / ཡང་ལའི་ཚོར་བ། / ཁང་མེད། ཐོ་ཁ། / ཐལ་ལའི་ཚས་ཁང་ / ཁང་མེད། ཐོ་ཁ། / ཐལ་ལ

ස්ථානය
sathaānaya

འབབ་ཚུགས། / བར་ཐང་ / ཚགས་གནས། / ཚགས་ཡུས / ཐོང་ཁྱིམ། / ཐོང་ས། / ཐོང་ཐང་ / ཐོང་ཁྱབས / ཐོང་ཁྱི / ཏུས་ཡུན / ཆུ་བཟློག་ལལ་ལ་ / ཁང་ཁ / ལ་ལ་ཡ / ནམ་ཁ / ཐ / ནམ་ཁ / ཐ / ཐ / ནམ་ཁ / ཐ / ཐ / ནམ་ཁ / ཐ

སྣ་འཛོམས *noun*

na dzom

ජාලය

jaālaya

རྒྱ་འཛོམས / སྣ་འཛོམས / ཕན་ཚུན་མཐུད་འབྲེལ / དཔེར་ན་ལས་སྟེའི་ཡོངས་འབྲེལ་རྒྱ་བུ / མཐུད་འབྲེལ / ཡོངས་འབྲེལ / བྱོག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་དང་རྒྱང་བསྒྲགས་ཡོངས་འབྲེལ་རྒྱ་བུ / དཔེར་ན་ འགོར་ལམ་ཡོངས་འབྲེལ་རྒྱ་བུ

ශෞද්ධ

śaudadha

དམ་པ / དམ་པའི / དྲ་རིལ་བྱུམ་རྒྱ་བུ / དྲ་ཕ / རྒྱ་འཛོམས / ཐྱིན་ཅན / ཐྱིན་ཆགས་ཅན / ཀུང་རིལ་དང་ / བྱོག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ / སྣ་འཛོམས / ཕན་ཚུན་མཐུད་འབྲེལ / ད་ཝེར་ན་ལས་སྟེའི་ཡོངས་འབྲེལ་རྒྱ་བུ / ཁ་ཅིན / མཐུད་འབྲེལ / ཡོངས་འབྲེལ / བཟང་ཡོ / བཟང་ཡིན / དྲ་མིག ཕེང་རས / བྱོག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་དང་རྒྱང་བསྒྲགས་ཡོངས་འབྲེལ་རྒྱ་བུ / དཔེར་ན་ འགོར་ལམ་ཡོངས་འབྲེལ་རྒྱ་བུ / ཡང་དག ཡང་དག་པའི

སྣ་འཛོམས་ནི *verb*

na dzom ni

මික්සස්

maikasa

གཞིག་ཁར་ཐྱོར་ནི / འབྲེལ་ཐྱོར་ / འབྲེས་ནི / བསྒྲིགས་ནི / རྒྱ་བཞི / རྒྱ་བཞི་ནི / ཁྱད་ཆུབ་ནི / ཁྱད་ནི / སྣ་འཛོམས་ནི

මිශ්රණය

maiśaraṇaya

གཞིག་ཁར་ཐྱོར་ནི / འབྲེལ་ཐྱོར་ / འབྲེས་ནི / བསྒྲིགས་ནི / རྒྱ་བཞི / རྒྱ་བཞི་ནི / ཁྱད་ཆུབ་ནི / ཁྱད་ནི / སྣ་འཛོམས་ནི

སྣང་གཟུགས *noun*

nang zuk

දෑකම

daækama

འཚར་སྣང་ / འཚར་གཞི / དཀར་སྣང་ / ཐུན་ལས / འཐུང་ས / ལས་དོན / སྣང་འཚར / སྣང་བརྟན / སྣང་རིས / སྣང་གཟུགས / ཉམས་སྣང་ / ཕུགས་འཚར / ས་ཆའི་མཚོ་སྣང་ / ས་ཁོངས / མཚོ་སྣང་ / མཚོ་ཤུགས / ཁྲོམ་ཤུགས / ཁྲོམ་འཕགས

སྣང་ཀུང་ *noun*

nang chung

අපහාස

apahaāsa

ཐད་སྐད / ཐད་སྐད་ཀྱི་ནི / ཁ་གཏུང་ནི / ཁྱད་པ་གསོང་པ / སྐུར་པ་བཏབ་ནི / སྐང་ཀུང / མཚོང་ཀུང / ཁྱད་གསོད

අපරසාදය

aparasaādaya

ཁྱད་པ་གསོད་པ / སྐང་ཀུང / མཚོང་ཀུང / ཁྱད་གསོད

སྣང་ནི *verb*

nang ni

පෙනේ

paenae

འཚར་ནི / སྐང་ནི

පෙනී

paenaī

འཚར་ནི / འཕྲུང་ནི / སྐང་ནི / ཤར་ནི / འཛོན་ནི / མཚོང་ནི

སྣང་བ *noun*

nangwa

තත්ත්වය

tatatavaya

བར་སྣང་ / ཆགས་གནས / ཆགས་ཡུས / འཚར་སྣང་ / འཚར་གཟུགས / ཆིལས་ཀྱས / ཐོང་ཁྱིམ / ཐོང་ས / ཐོང་ཐང་ / ཐོང་སྐབས / ཐོང་ཁྲི / ཏུས་ཡུན / ཀྱི་ལ་ཁས / ལྷ་འཁཱན / ཐོག་ར་ཅིག་གནས་སྐབས / ནམ་མཁའ / སྐང་བ / གནས / གནད་ངོད / གནས་སྐབས / གནས་ཚད / མངའ་ཐེ / ཉེ་འཁོར / རང་དབང་ / རང་བཞིན་གནས་སྐབས / རང་བཞིན་མཐའ་ཐོར་གནས་སྐབས / ས་ཕྱོགས / ས་གོ / ས་ཁོངས / ས་གནས / ས་ཐོང་ / མཐའ་ཐོར / འཛོད་ཁམས / འཚོ་ཁམས / འཚོ་ལ་ཐོབ་པ / ཡང་ས་པའི་ཚོར་བ / གཞུ

පින්තාරු

painataārau

འཚར་སྣང་ / ཕྲེས་ས་རིས / འཐུ་བར / ཐུ་འཐུ / ཐུ་ཕར / ཐོག་གཅན / ཕྱེ་ཁ / ཕྱི་ཁ / ཕ་ཁོ / ཕ་ཁོངས / ཕ་ཁ / ཕ་ཁ / ཕ་ཁ

སྣང་འཆར noun

nang char

நிரீக்ஷண

nairaīkaṣaṇa

སྣང་འཆར / བསམ་དཔྱད་གྲོས་བཤད / ཉ་རྟོག / མཐོང་འཆར / ཞིབ་བཟུང

சிதனான

saitanana

འཆར་བ / ངན་ནི / དམིགས་སྣང་ / སྣང་འཆར / སྣང་བ / མཚོ་ནི / མཚོ་བསམ / མཚོ་བསམ་གཏང་ནི / རེ་བ་བསྐྱེད་ནི / བསམ་ནི / བསམ་པ / སེམས་ཀར་འཆར་ནི

ஹැඟීම

haæňgaīma

འཆར་སྣང་ / འཕགས་ཏ / ཐུགས་འཕགས / ཕྱིམ / ཕྱིམ་ཤུགས / སྐྱགས་འཕགས / ལས་འཕགས / ལང་སྲོལ / ནམ་སྐྱེན / སྣང་འཆར / སྣང་བ / ངལ་རངས / པར་ཕྱིར / རི་མོ་ཉ་ཏ / ཤུགས / ཤུལ / ཐོན་འཕགས / ཁྱེས་འཕགས / ཚོར་སྣང་ / ཚོར་བ / ཡིད་ཆེས

බලපෑම

balapaæma

བསམ་ཁྱིམས / འཆར་སྣང་ / ཐོས་གར་འཕགས་ནི / འཕགས་ཏ / ཐུགས་འཕགས / ཕྱ་ཏ / ལུ་འབབ་ནི / ལས་འཕགས / ལང་སྲོལ / ལང་སྲོལ་ཆུབ་ནི / ཐོག་བརྟན་ཚེ་ནི / ནམ་སྐྱེན / སྣང་འཆར / སྣང་བ / ནམ་ལญ་སྟོན་ནི / ངལ་རངས / པར་ཕྱིར / རི་མོ་ཉ་ཏ / ཤུན་ཞུགས / ཤུན་ཞུགས་ནི / ཤུགས / ཤུལ / ཐོན་འཕགས / ཁྱེས་འཕགས / ཚོར་སྣང་ / ཚོར་བ / དགང་བ་ཆུ / ཡིད་ཆེས

පරිකල්පනය

paraikalapanaya

འཆར་བ / དམིགས་སྣང་ / སྣང་འཆར / སྣང་བ / མཚོ་ནི / མཚོ་བསམ / མཚོ་བསམ་གཏང་ནི / བསམ་ནི / བསམ་པ / སེམས་ཀར་འཆར་ནི

දැක්ම

daækama

འཆར་སྣང་ / འཆར་གཞི / དཀར་སྣང་ / ཐུང་ལས / འཕྲུང་བ / ལས་དོན / སྣང་འཆར / སྣང་བརྟན / སྣང་རིས / སྣང་གཟུགས / ཉམས་སྣང་ / ཕྱག་འཆར / ཁ་ཚའི་མཚོ་སྣང་ / ཁ་ཁོངས / མཚོ་སྣང་ / མཚོ་ཤུགས / ཁྱོམ་ཤུགས / ཁྱོམ་འཕགས

පනත

panata

འབད་ཐུབས / བཅའ་ཁྱིམས / ཏ་རྟོ་རང་ / ངང་ལེན / བཅིན་པ / ཐོག་གར་འཕགས་ནི / ཏང་ཡོ / ཏང་ཡོ / ངང་ཡོར / འཕགས་ཏ / ཐུབ་འཕགས / ཐུ་ལེན / ཐུ་བ / ཕྱིང་ལས / ཕྱིམ / ཕྱིམ་ཤུགས / ཐུགས་འཕགས / ཕྱ / ཕྱ་འབབ་ནི / ཕྱ་ཐུ་འཕགས་ནི / ལས / ལས་འཕགས / ལང་སྲོལ / ལང་སྲོལ་ཆུབ་ནི / ཐོག་བརྟན་ཚེ་ནི / རྣམ་ལྷན་ནི / སྣང་འཆར / རྣམ་ལྷན / ཤུགས / ཤུགས་ལས / ཤུགས / ཕོ་ཐབ / ཕོ་ཐབ་ཀུན / ཤུགས / ཕོ་ཐབ / ཕོ་ཐབ་ཁ / ཁྱེས་འཕགས / ཚོར་ཁ / ཚོར་ལ / ཡིད་ཆེས

སྣང་རིས noun

nang ri

අදියර

adaiyara

གོ་རིམ / ཐུང་ལས / འཕྲུང་བ / ལས་དོན / སྣང་རིས / རིམ་པ / ས་ཆའི་མཚོ་སྣང་ / ས་ཁོངས / མཚོ་སྣང་ / འཕྲལ་ཆེན་གྱས / ཁྱོམ་ཤུགས / ཁྱོམ་འཕགས

දැක්ම

daækama

འཆར་སྣང་ / འཆར་གཞི / དཀར་སྣང་ / ཐུང་ལས / འཕྲུང་བ / ལས་དོན / སྣང་འཆར / སྣང་བརྟན / སྣང་རིས / སྣང་གཟུགས / ཉམས་སྣང་ / ཕྱག་འཆར / ཁ་ཚའི་མཚོ་སྣང་ / ཁ་ཁོངས / མཚོ་ཤུགས / ཁྱོམ་ཤུགས / ཁྱོམ་འཕགས

දරශන

daraśana

ཐུང་ལས / འཕྲུང་བ / ལས་དོན / སྣང་རིས / ས་ཆའི་མཚོ་སྣང་ / ས་ཁོངས / མཚོ་སྣང་ / འཕྲལ་ཆེན་གྱས / ཁྱོམ་ཤུགས / ཁྱོམ་འཕགས

སྡུམ noun

num

තෙල්

taela

རྩ་སྡུམ / ཅུམ / མར་ཏ / སྡུམ / ས་སྡུམ

ගැසොලින්

gaæsaeālaina

མར་ཏ / སྡུམ / ཟེ་ཏོལ

སྡུམ་ཀླུག་ས noun

num luk sa

ගරාජය

garaājaya

སྡུམ་འཁོར་བཅོ་ཁང་ / སྡུམ་འཁོར་བཙོང་ས / སྡུམ་འཁོར་བཞག་ཁང་ / སྡུམ་ཀླུག་ས

སྡུམ་འཁོར noun

num khor

වාහන

vaāhana

འཛིན་ལམ / འགྲུལ་འཁོར / ཐུན་ལམ / སྡུམ་འཁོར

སྡུམ་འཁོར་གླར noun

num khor kar

දුම්රිය

daumaraiya

གཅིག་ཤུལ་གཉིས་ཐྲུང་གི་ཐུ་བ / གཅིག་ཤུལ་གཉིས་ཐྲུང་གི་གནས་སྒང་ས / ཀུལ་རིམ / མི་དང་ལེགས་ཅན་ཕྱི་ཏུ / སྡུམ་འཁོར་ཀླར / རེལ་ལི / རེལ་ལི་འཛེན་མི་འཕྲུལ་འཁོར / འཕྲུལ་ཨམ / འཕྲུལ་འཁོར / འཕྲུལ་འཁོར་ཨམ

එන්ජිම

enajaima

སྡུམ་འཁོར་ཀླར / རེལ་ལི་འཛེན་མི་འཕྲུལ་འཁོར / འཕྲུལ་ཨམ / འཕྲུལ་འཁོར / འཕྲུལ་འཁོར་ཨམ

སྡུམ་འཁོར་དང་རེལ་ལི་ noun

num khor dang rel li nam dru dang chu dru tsu nang gyo mi

මගී

magaī

འཕྲལ་པ / ལམ་འགྲུལ་པ / སྡུམ་འཁོར་དང་རེལ་ལི་ གནམ་ལྟ་ངང་ཚུ་ཐུ་ཚུ་ནང་འགྱོ་མི

སྡུམ་འ noun

num khor nang lu bak jin pé dön

සෝපානයක්

*saeāpaānayaka

ཚར་ཕུ་བཀྲ་ནི / འབག་ཕྱིན་ནི / འཛིན་སྒྲིལ / འཛེགས་པ / འཛིན་ཁས / དཔལ་ཐོ / དཔལ་ཐོ་ཕྱི་འཕྲང་ནི / སྡུམ་འ ཁོར་ནང་ལྟ་འབག་ཕྱིན་པའི་དོན / འཕྲ་བ / ཡར་འཕར་ནི

སྡུམ་འཁོར་བཅོ་ཁང་ noun

num khor cho khang

ගරාජය

garaājaya

སྡུམ་འཁོར་བཅོ་ཁང་ / སྡུམ་འཁོར་བཙོང་ས / སྡུམ་འཁོར་བཞག་ཁང་ / སྡུམ་ཀླུག་ས

སྡུམ་འཁོར་བཙོང་ས noun

num khor tsong sa

ගරාජය

garaājaya

སྡུམ་འཁོར་བཅོ་ཁང་ / སྡུམ་འཁོར་བཙོང་ས / སྡུམ་འཁོར་བཞག་ཁང་ / སྡུམ་ཀླུག་ས

སྡུམ་འཁོར་བཞག་ཁང་ noun

num khor zhak khang

ගරාජය

garaājaya

སྡུམ་འཁོར་བཅོ་ཁང་ / སྡུམ་འཁོར་བཙོང་ས / སྡུམ་འཁོར་བཞག་ཁང་ / སྡུམ་ཀླུག་ས

སྡུམ་འཁོར་བཞག་ས noun

num khor zhak sa

උදයානය

udayaānaya

ཐྲེད་ཚལ / ཕྲིང་ཀ / སྡུམ་འཁོར་བཞག་ས

སྡུམ་འཁོར་ལམ་ཆུ་བུ adj

num khor lam ta bu

ඉක්මන්

ikamana

ཆུ་ཚོད་ཆུ་ཐུ / ད་ཆོ་རང་ / དམ་དམ / ངེ་ལ་རང་ / ངེ་མ་ཐག་ཏु / འདི་ཀི་ཉེ་མ་རང་ / འདི་ཀི་ཤུལ་མ་རང་ / འདི་འཕྲོ་ལས་རང་ / ཐྲིང་ཐྲིང་ / ཐྲིང་ཐྲིང་ཐེ / ངུས་ཚོད་ཅུ་ཐུ / མཁྱོགས་ངན་ས / མཁྱོགས་ངན་ཐེ / མཁྱོགས་ངེ / མཁྱོགས་ལར / མཁྱོགས་ཡར / འཕྲར་བ་མེདས / ཉེ་མ / ཏིན་བཏང་ཆེ / ཐུ་བ / ཐུམ་འཁོར་ལམ་ཆུ་ཐུ / བཏུན་ཡོ / བཏུན་ཡོ / ཚ་ངར་བཏོན་ཏེ / ཚར་གཅིག་ཀྱ / ཚོར་མ་ཐུར་ཡའི / ཚོར་གཞི་ཆུ་ཐུ

ཝཻཀཱཝཏ noun

vaegavata

ཆུ་ཚོད་ཆུ་ཐུ / ད་ཆོ་རང་ / དམ་དམ / ངེ་ལ་རང་ / ངེ་མ་ཐག་ཏु / འདི་ཀི་ཉེ་མ་རང་ / འདི་ཀི་ཤུལ་མ་རང་ / འདི་འཕྲོ་ལས་རང་ / ཐྲིང་ཐྲིང་ / ཐྲིང་ཐྲིང་ཐེ / ངུས་ཚོད་ཅུ་ཐུ / ཀཱ་ཏེ་མཁྱོགས་ངན་ས / མཁྱོགས་ངན་ཐེ / མཁྱོགས་ངེ / མཁྱོགས་ལར / མཁྱོགས་ཡར / མཁྱོགས་ཤུགས / མཁྱོགས་ཚད་ལེང་ནི / ཆུས་ཤུགས / ཀུན་ལྡན་པ་མེདས / ཉ་ས་ཀླ / ཉེ་མ / ཉེ་མ་ཐེ / ཉེ་མ་ལས / ཏིན་བཏང་ཆེ / ཐན་ཏུ་ཐེ / ཐུ་ཚ / ཐུ་ཚ

ཕྱང་གི་ཚལ་ལུ noun

pang gi tsel lu

ස්ථිරෝබෙරි

saṭaraeābaerai

ཕྱང་གི་ཚལ་ལུ / ས་གོང་

ཕྱང་ཐང noun

pang tang

තණකොළ

taṇakaeāḷa

ཐོ་ཤིང / ཕྱང་ཐང / ཤུ / ཤུ་ཤིང / ཤུ་ཐང

ཕྱང་ནི verb

pang ni

ඝාතකයා

ghaātakayaā

འབབ་མ་ཚུགས་པའི་ལུ་ལག་ངན་གསོ / བཏེག་ནི / བཏེག་པ / ངན་ནི / ངང་ནི / ངང་བ / ངན་ནི / ངང་ཐུང / ངང་ནི / ངང་ཐ / ངན་ནི / ཐུ་ཐ / ཐ་ཐ / ཐ་ཐ / ཐ་ཐ / ཐ / ཐ /

སྤང་ཚལ
noun
pang tsel

බිරසී
barasa

འཕྲག་ནི་ / ཕྱིར་ / མཚུ་ཤད་ / ཁ་ཤགས་ཚུང་ཀུ / སྒྲ་ཤད་ / མོ་ཁྱི་མཚུག་མ / ཕག་ཟེ / སྦང་ཚལ / སོ་བཀྲ / བཤད་ནི་

පඳුරු
paṅdaurau

སྦང་ཚལ / ཚལ་མ

ඛුෂ්
bauṣa

སྦང་ཚལ / ཚལ་མ

སྤར་ཐེངས
noun
par teng

සංස්කරණය
saṁsakaraṇaya

སྤར་རྣམ / སྤར་ཐེངས / བཤད་ལུགས / ཤོ་ཐེངས / ཐོན་རིམ

අනුවාදය
anauvaādaya

སྤར་རྣམ / སྤར་ཐེངས / བཤད་ལུགས / ཤོ་ཐེངས / ཐོན་རིམ

སྤར་ནི
verb
par ni

ආලෝකවත්
ālaeākavata

མར་ཙི་རེ / ཚུང་ཀུ / མངར་ས་ཅན / བསྟན་བསྟུས / འཇུམ་ངོ་སྒོན་ནི / དཀའ་ཁལས་ཅན / དཀའ་ཏོག་ཏོ / འཇམ་ལུ / འཇམ་ཏོང་ཏོ / ཕྱིར་མེད་པ / དཀར་མདངས་ཅན / བཀྲག་ཚ་དགས / ཐུ་ཥོ / ལེགས་ཕོམ / ཐོ་ཡོས་ཅན / ཆ / མེ་ངང་ཐོག་ཕུ / མེ་ལོང / ཁམས་དཀའ་བའི / གཤིད་ཤུམ་ཅིག / ཁྱང་ལུ / ལོང / ལོང་ཚེམ་ཆེ / ལོང་མངའ་བ / ལོང་རྒྱན་བསྟོགས་ནི / ལོང་གསལ་ནི / ལོང་ཤར་བ / ཐར་ནི / རིག་པ་ཚ་དགས / བཏེག་ནི / ཚོས་གཞིའི་བཀྲག་ཕུ་ཏུ / ཡང་འཕྲོས་འཕྲོས / ཡང་

ཡོජනාව
yaejanaāva

འབབ་འདོད / འཕྲལ་ནི / ཆ་རོགས / མཆོད་ནི / ངང་ལེན་འབབ་ནི / ཐོས་འཛར / ཐོས་འཛར་བསྡུགས་ནི / ཐོས་ཚོད / ཐོས་བསྡུ / ཐོགས་རམ / འགྱལ་སྐྱོང / ཐོང་འཕེལ་འགྱོད་ནི / འགྱལ་སྐྱོང / ཐུ་བཞག / ཁྱིན་འདོད / ཁྱིན་ནི / ཁྱིན་ངའུལ / ལས་ཚོགས / མར་ཕབ / ནང་འཛིགས / ངེས་པ / ངེས་གཏན / ཐྲིང་ཐུས / ཐུར་ནི / ཐུ་ནི / ཕྱལ་འདོད / ཕྱལ་ནི / རིན་ངའུལ / ཝེམས་ཤུགས / བཤད་ནི / ཚོར་ནི / ཐལ་གསལ་ / ཐལ་ཕྱིར / ཐལ་ཕྱིར་ཤུགས / ལྷ / ལྷ་ལགས / ལས་ཏོ / ལས་ཚོ / ཕྱི་ཕ / ངལ་ལ / ཐ / ཐ / ཐ

སྤུབ་མི། *verb*
pup ni

ආවරණය

āvaraṇaya

ཐུ་མི། / འགྲོ་འཁྱལ་འབད་མི། / གང་མི། / འགོག་མི། / ཁྱད་སྒྲང་འབད་མི། / འགྱོ་མི། / བཀག་མི། / ཁས་ཀྱ། / ཁྱབ་མི། / ལང་མི། / ལང་མ་ཐེ་ཡིན་མི། / ཚོར་མི། / སྤུབ་མི། / ཚང་མི། / ཚལ་ཐེ་འབད་མི། / ཚུད་མི།

ཕུ་ཧཱ་ན

bhaūmadaāna

ས་མི། / ཕེས་མི། / ཁྱིང་མི། / སྤྱབ་མི། / གསང་མི། / ཐེམ་མི།

སྤུར། *noun*
pur

ශරීරය

śaraīraya

འགོར་ཚན། / འདུས་ཚོགས། / མ / ཕྱང་པོ / ཕྱང་མོ / ཐུར / ར / གཞི / གཟུགས

སྤུར་མི། *verb*
pur ni

ගුණයකින්

gauṇayakaina

བསྒྲེལ་མི། / གཞེར་མ / ཐུར་མི། / བསྡུབ་མི། / ཁྱབ་མཚམས། / བསྡུམ་མི།

නමන්න

namanana

བསྒྲེལ་མི། / གཞེར་མ / ཐུར་མི། / བསྡུབ་མི། / ཁྱབ་མཚམས། / བསྡུམ་མི།

སྤུས་ཚད། *noun*
pü tsé

ගුණාත්මක

gauṇaātamaka

རྒྱ་སྤུས / ཁྱད་ཚོས / ཁྱད་རྣམ / སྤུས་ཚད / སྤུས་ཚད་ལེགས་ཤོམ / ཡོན་ཏན

තත්ත්ව

tatatava

རྒྱ་སྤུས / ཁྱད་ཚོས / ཁྱད་རྣམ / སྤུས་ཚད / སྤུས་ཚད་ལེགས་ཤོམ / ཡོན་ཏན

ཕུ་ལེགས་རྟགས། *noun*
pü lek tak

තරු

tarau

དཀར་ཤོས / སྐར་རྟགས / སྐར་དཔྱིལས / སྐར་མ / ཐུས་ལེགས་རྟགས / འཁོར་ཁྱེད་པ་གཙོ་པོ

ස්ටාර්

saṭaāra

དཀར་ཤོས / སྐར་རྟགས / སྐར་དཔྱིལས / སྐར་མ / ཐུས་ལེགས་རྟགས / འཁོར་ཁྱེད་པ་གཙོ་པོ

ཕེད་མི། *verb*
pé ni

ගෙනයන්න

gaenayanana

ནང་ནས་ལྷུལ་མི། / སྒྲིང་མི། / ཕེམ་མི

ཕེལ་མི། *verb*
pel ni

පැතිරීම

paætairaīma

བསྐོ་མི། / ཆུང་ལག་ཕྱུ་བྱ / ཁྱབ་མི། / བཏབ་ནི། / ཐལ་ནི། / ཕྱིང་ནི།

ཕེལ་བསྒྲགས་འབད་མི། *verb*
pel drak bé ni

පරකාශ

parakaāśa

བཤད་ཕྱོན་འབད་མི། / ཁྱབ་བསྒྲགས་འབད་མི། / ཐལ་མི། / ཕྱེལ་བསྒྲགས་འབད་མི། / གསལ་བསྒྲགས / གསལ་བསྒྲགས་འབད་མི། / གསལ་ཕྱོན་འབད་མི། / བཤད་མི། / ཕྱོན་བསྒྲགས / ཚོང་བསྒྲགས་འབད་མི

ཕུ་ཏོ། *noun*
po to

කඳුකර

kaṅdaukara

འཕོར་ཚན། / གང་ས་རི / ཆུགས་ཚད / ཁ་གཟར / ལ / ལེ་ཤ / ཕྱོ་ཏོ / རི་པོ / རི་ཚན / བས་མ་ཁྱིས་མེ་ཁྱབ་པ / ཤུར / ཐྲང་ཏོ་ཀ ཡི

කඳු

kaṅdau

འཕོར་ཚན། / གང་ས་རི / ཆུགས་ཚད / ཁ་གཟར / ལ / ལེ་ཤ / ཕྱོ་ཏོ / རི་པོ / རི་ཚན / བས་མ་ཁྱིས་མེ་ཁྱབ་པ / ཤུར / ཐྲང་ཏོ་ཀ ཡི

ཕོ་མི། *verb*
po ni

යෝජනාව

yaeājanaāva

འབད་འདོད། / འཚལ་མི། / ཆ་རོགས / མཆོད་མི། / དང་ལེན་འབད་མི། / གོས་འཆར / གོས་འཆར་བསྒྲགས་མི། / གོས་ཚོད / གོས་བསྡུད / གོགས་རམ / འགྲལ་སྟོང / གོང་འཕེལ་འགྱོ་མི། / འགྱལ་སྟོང / ཐུ་བཞག / ཁྱིན་འདོད / ཁྱིན་མི / ཁྱིན་བདུན / ལས་ཚོགས / མར་ལས / ནང་འཛིགས / ངེས་པ / ངེས་གཏན / ལྷིང་རྒྱས / ཐུར་མི / ཐོ་ཁྱེ / ཕྱལ་འདོད / ཕྱལ་མི / རིན་བདུན / ས་མས་ཕྱགས / བསགས་ཕྱགས / བསད་མི / ཐག་ཁྱེད / ཐག་ཁྱེད་ཀྱི / ཁོར་ཁ / ཐག་ཁྱེད / ཐག་ཁྱེད་ཀྱི / ཁྱོད་ཀྱི / ཁྱོད་ཀྱི / ཁ་ཁྱེད / ཁ་ཁྱེད་ཀྱི / ཁ་ཁྱེད་ཀྱི / ཁ་ཁྱེད

ཁྱི་ཚོགས། *noun*

chi tsok

สํงคมยේ

saṁgamayae

ཚ་རོགས། / སྒྲུ་སྒྲེ / ཁྱི་ཚོགས / ཐེ / སྒེ་གཅིག་པ / སྒེ་ཁང་ / སྒེ་ཚོགས / འཇུ་སྒེ / འཕེལ་ཚོགས / འཕེལ་བ / མི་ཚོགས / མཉམ་སྡོད་ / མཉམ་གནས / ཏུས་ཐག / འཁུབ་སྒེ / ཚོགས་པ / ཚོང་ཐེ / མཐུན་ཚོགས / ཏུས་ཐག ཅེའུ་མི་ཏོག ཏྲས་ཐག ཅེའུ་གི་རི་མོ་ཅིག / ཏུས་ཐག ཅེའུ་མི་ཏོག ཏྲས་ཐག ཅེའུ་གི་རི་མོ་ཅིག ཕྱུག་རིལ་འཁར་ཁ

สํงสิดฺยง

saṁsadaya

ཚ་རོགས། / སྒྲུ་སྒྲེ / ཁྱི་ཚོགས / ཐེ / སྒེ་གཅིག་པ / སྒེ་ཁང་ / སྒེ་ཚོགས / འཇུ་ཐེ / ཐོས་ཁང / ཁེངས་ཁང / ཁ་ཚོགས / ཁ་ཚོགས / ཁ་ཚོ / ཁ་ཚོ ཅ་ཅ / ཁ་ཚ / ཁ་ཚ ཅ་ཅ / ཁ་ཚ ཅ་ཅ / ཁ་ཚ ཅ་ཅ

ཁྲོད་པ *noun*
chö pa

สตูต

satauṭa

སྒོང་པ། / དཀར་སྒྲིལ / དཀར་ཁྱམས / དཀར་སྤྲོ། / དཀར་སྤྲོ་ཐུང་བ / དཀར་སྤྲོ་ཁྲོང་པ / དཀར་བ / སྒྲིལ་ཁྱམས / ལོངས་སྤྱོད / སྤྲོ / སྤྲོ་ཁྱམས

ปาร

paāra

འབད་ཐང་ / འབད་ཚུལ / འབད་བཤད་བཅའ་བཤད། / སྒྲོད་པ / ཕྱོགས / འགྲུལ་ལམ / འཚོར་ས་འཛིན་ས / ཀ་ཅི་གི་ཐོག་ལས / ཀ་ཅི་སྒོ་ལས / འགོར་ལམ / ལམ / མེ་ལམ / ཐབས་ལམ / ཐབས་ཤེས / ཁྲོམ་ལམ / འབད་བཤད་བཅའ་བཤད། སྒྲོད་ལམ

ปาตา

paāta

འབད་ཐང་ / འབད་ཚུལ / འབད་བཤད་བཅའ་བཤད། / སྒྲོད་པ / ཕྱོགས / འགྲུལ་ལམ / འཚོར་ས་འཛིན་ས / ཀ་ཅི་གི་ཐོག་ལས / ཀ་ཅི་སྒོ་ལས / འགོར་ལམ / ཁྱིམ་བར་ལམ་ཚུང་ / ལམ / མེ་ལམ / ས་ལམ / ཐབས་ལམ / ཐབས་ཤེས / ཁྲོམ་ལམ / འབད་བཤད་བཅའ་བཤད། སྒྲོད་ལམ

ปริภোชนය

paraiebhaeājana

སྒྲོད་ནི / འཛད་ནི / ཐོན་ས / ཐོན་ས་ཐུང་ / ཐལ་བར་བཟུག་ནི / འཚུད་ནི / བཟའ་ནི / བད་ཀན་གྱི་ཐོར་ / སྒྲོད་པ / ཉེ་སྒྲོད / ཟད་པ

මාර්ගය

maāragaya

བར་ལམ / འབད་ཐང་ / འབད་ཚུལ / འབད་བཤད་བཅའ་བཤད། / སྒྲོད་པ / ཕྱོགས / ཕྱོགས་གཤིས་ཆའི་ནང་ལམ/ཁྱིམ་ཡོངས་པའི་སྒྲུག་གི་ལམ / ངོས་ལམ / གླ་ས་རིམ / ངང་ཁྲང / འཚུད་ས་འཛིན་ས / ཀ་ཅི་གི་ཐོག་ལས / ཀ་ཅི་སྒོ་ལས / ཀ་ཅི་ཕྱོགས་ཀྱི / ཁ་ལམ / ཁ་ལམ་ཁ་ཤས / ཁ་ལམ་ཁ་ཤས / ཁ་ལམ / ཁ་ལམ་ཁ་ཤས / ཁ་ལམ / ཁ་ལ / ཁ་ལ / ཁ་ལ

སྤྲོ་བ་ཅན། *noun*

trowa chen

යකඤයා

yakaṣayaā

གདོན། / འདྲེ / བཏུད / མ་རབས / མི་ངན / ཕལ་ཆོག་ནང་སྐབ་ཐོལ་ཡོད་མི་ / གཙེས་མིང་སྒྲ་སྐབ་པའི་དོན / ཐང་མ་ཚད་པར་འབབ་མི / བཀྲ་མ་ཤིས་པ / སྤྲོ་བ་ལྷོམ་སྒྲོད་མི / སྤྲོ་བ་ཅན / ཟ་འདྲེ

යකඤයාගේ

yakaṣayaāgae

གདོན། / འདྲེ / བཏུད / མ་རབས / མི་ངན / ཕལ་ཆོག་ནང་སྐབ་ཐོལ་ཡོད་མི་ / གཙེས་མིང་སྒྲ་ཕལ་ཆེ་དོན / ཐང་མ་ཚད་པར་འབབ་མི / བཀྲ་མ་ཤིས་པ / སྤྲོ་བ་ལྷོམ་སྒྲོད་མི / སྤྲོ་བ་ཅན / ཟ་འདྲེ

රසවත්

rasavata

སྤྲོ་བ་ཅན / སྤྲོ་བ་ཡོངས་པའི

སྤྲོ་བ་ཆེ་ཏོག་ཏོ། *adj*

trowa ché tok to

ඉන්ද්‍රජාලික

inadarajaālaika

དཀའ་སྤྲོ་ཅན / མེག་འཕྲུལ / མེག་འཕྲུལ་ཅན / མེག་འཕྲུལ་ཀྱི / སྤྲོ་ཏོག་ཏོ / སྤྲོ་བ་ཆེ་ཏོག་ཏོ / ཡ་མཚན་ཆེ་བའི

སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་ནི། *verb*

trowa kyé ni

උද්දීපනය

udadaīpanaya

སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་བཅུག་ནི / སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་ནི / ཚབ་ཚུབ་འབབ་ནི

ආකර්ෂණය

ākaraṣaṇaya

དཀའ་བའི་ཅ་ལ / བཀྲུད་སྐལ་འབབ་ནི / སེམས་བཀུག་ནི / སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་བཅུག་ནི / སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་ནི / ཡིད་འོང

උත්තේජනය

utataejanaya

སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་བཅུག་ནི / སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་ནི / ཚབ་ཚུབ་འབབ་ནི

උද්දීපනය

udadaīpanaya

སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་བཅུག་ནི / སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་ནི / ཚབ་ཚུབ་འབབ་ནི

ආකර්ෂණය

ākaraṣaṇaya

དཀའ་བའི་ཅ་ལ / བཀྲུད་སྐལ་འབབ་ནི / སེམས་བཀུག་ནི / སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་བཅུག་ནི / སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་ནི / ཡིད་འོང

උත්තේජනය

utataejanaya

སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་བཅུག་ནི / སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་ནི / ཚབ་ཚུབ་འབབ་ནི

སྤྲོ་བ་ཡེད་པ། *adj*

trowa medpa

උදාසීන

udaāsaīna

ཁྱད་པར་ཡེད་པ / སྙོར་ཡེད་ཀྱི / སྤྲོ་བ་ཡེད་པ

སྤྲོ་བ་ཡོད་པའི། *adj*

trowa yö pé

රසවත්

rasavata

སྤྲོ་བ་ཅན / སྤྲོ་བ་ཡོངས་པའི

སྤྲོ་བ་ཡོད་པ། *adj*

trowa yodpa

උනන්දු

unanadau

དཀའ་བའི / སྤྲོ་བ་ཡོད་པ

སྤྲོ་བ་ལྡན་པའི། *adj*

trowa den pé

උද්යෝගිමත්

udayaeāgaimata

དང་འཛོད་ཅན / སྤྲོ་ཤུགས་ཅན / སྤྲོ་བ་ལྡན་པའི

སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་བཅུག་ནི། *verb*

trowa kyé chuk ni

පොලී

paeālaī

དང་འཛོད / དང་འཛོད་བསྐྱེད་ནི / འཛོད་པ / ཚེ་ལན / དཏུལ་སྐྱེད / ཤེས་འཛོད / མཐའ་དོན / སྤྲོ་ཤུགས / སྤྲོ་བ / སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་བཅུག་ནི / སྤྲོ་བ་སྐྱེད་མི

අභිලාෂය

abhailaāṣaya

དང་འཛོད / དང་འཛོད་བསྐྱེད་ནི / འཛོད་པ / ཚེ་ལན / དམིགས་ཚད་སྤྲོམ / དཏུལ་སྐྱེད / རེ་འཛོད / ཤེས་འཛོད / མཐའ་དོན / མཆོ་འཛོད / འཚོག་འཛོད / སྤྲོ་ཤུགས / སྤྲོ་བ / སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་བཅུག་ནི / སྤྲོ་བ་སྐྱེད་མི

ආකර්ෂණය

ākaraṣaṇaya

དཀའ་བའི་ཅ་ལ / བཀྲུད་སྐལ་འབབ་ནི / སེམས་བཀུག་ནི / སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་བཅུག་ནི / སྤྲོ་བ་སྐྱེད་ནི / ཡིད་འོང

උත්තේජනය

utataejanaya

སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་བཅུག་ནི / སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་ནི / ཚབ་ཚུབ་འབབ་ནི

སྤྲོ་ཡེ་པའི། *adj*

trowa yö pé

රසවත්

rasavata

སྤྲོ་བ་ཅན / སྤྲོ་བ་ཡོངས་པའི

སྤྲོ་ཡོད་ཕ། *adj*

trowa kyé pé

කලබල

kalabala

སྤྲོ་བ་སྐྱེད་མི། *verb*

trowa kyé mi

පොලී

paeālaī

དང་འཛོད / དང་འཛོད་བསྐྱེད་ནི / འཛོད་པ / ཚེ་ལན / དཏུལ་སྐྱེད / ཤེས་འཛོད / མཐའ་དོན / སྤྲོ་ཤུགས / སྤྲོ་བ / སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་བཅུག་ནི / སྤྲོ་བ་སྐྱེད་མི

අභිලාෂය

abhailaāṣaya

དང་འཛོད / དང་འཛོད་བསྐྱེད་ནི / འཛོད་པ / ཚེ་ལན / དམིགས་ཚད་སྤྲོམ / དཏུལ་སྐྱེད / རེ་འཛོད / ཤེས་འཛོད / མཐའ་དོན / མཆོ་འཛོད / འཚོག་འཛོད / སྤྲོ་ཤུགས / སྤྲོ་བ / སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་བཅུག་ནི / སྤྲོ་བ་སྐྱེད་མི

උනන්දුවෙන්

unanadauvaena

དང་འཛོད / དང་འཛོད་བསྐྱེད་ནི / འཛོད་པ / ཚེ་ལན / དཏུལ་སྐྱེད / ཤེས་འཛོད / མཐའ་དོན / སྤྲོ་ཤུགས / སྤྲོ་བ / སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་བཅུག་ནི / སྤྲོ་བ་སྐྱེད་མི

སྤྲོ་བ་སྒོམ་སྐྱེད་མི། *noun*

trowa bom kyé mi

යකඤයාගේ

yakaṣayaāgae

གདོན། / འདྲེ / བཏུད / མ་རབས / མི་ངན / ཕལ་ཆོག་ནང་སྐབ་ཐོལ་ཡོད་མི་ / གཙེས་མིང་སྒྲ་སྐབ་པའི་དོན / ཐང་མ་ཚད་པར་འབབ་མི / བཀྲ་མ་ཤིས་པ / སྤྲོ་བ་ལྷོམ་སྒྲོད་མི / སྤྲོ་བ་ཅན / ཟ་འདྲེ

අන්තවාදී

anatavaādaī

སྨྲོས / ཆེན་པོ / རྩོངས་བདུད་ཅན / གཞན་མ་ཕེད་ས་ཕེད / ཤེན་ཏུ / མཐའ / མཐའ་མ / མཐའ་མཚོ / མཐར་ཕྱག་གི / སྤྲོ་བ་ལྷོམ་སྒྲོད་མི

යකඤයා

yakaṣayaā

གདོན། / འདྲེ / བཏུད / མ་རབས / མི་ངན / ཕལ་ཆོག་ནང་སྐབ་ཐོལ་ཡོད་མི་ / གཙེས་མིང་སྒྲ་སྐབ་པའི་དོན / ཐང་མ་ཚད་པར་འབབ་མི / བཀྲ་མ་ཤིས་པ / སྤྲོ་བ་ལྷོམ་སྒྲོད་མི / སྤྲོ་བ་ཅན / ཟ་འདྲེ

སྤྲོ་བའི་ཟུར་ལ། *noun*

trowé zur la

ආධුනික

ādhaunaika

སྤྲོ་བཤལ། *noun*

tro shel

නිවාඩු

naivaāḍau

དུས་མཚམས / འགྱོ་ནི / ཁམས་ལངས / བགོ་བཤགས་ནི / ལྷག་མཚུག་ལྷས་ནི / ལྷས་ནི / ངལ་གསོ / འཚོན་འགྱོ་ནི / སྤྲོ་བཤལ / གལ་ཡུལ་སྐོར / བཤགས་ནི

སྤྲོ་ལེད། *noun*

tro mé

උකටලී

ukaṭalaī

དང་ལེད / སྤྲོ་ལེད

නොතැකීම

naeātaækaīma

ཁྱད་པར་ལེད་པ / སྙོར་ལེད / སྤྲོ་ལེད

སྤྲོ་ལེད་པ། *adj*

tro medpa

අඩු

aḍau

འཕྲི་ནི / ཚུང་ཀུ / ཚུང་ཀུ་ཅིག / ཚུང་ཀུ་ཏཱི་ནི / ཐུལ་གདངས་དམའ་བ / བཐུལ་བཐུལ / བཐུལ་པའི / བཐུལ་ཚོག / དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ / དུས་ཀྱ / གསལ་གནད་ཚུང་ཀུའི / དགོཿདབ་ལགས / དགོཿདཀ / མ་ལངམ / མ་ལང་བར / མར་བཅག་ནི / མར་ལབ་ཀྱལ་ནི / མར་ལབ་ནི / དམའ་བ / དམའ་བའི / ཁྱང་ཐུ / ཁྱང་ཐུ་ཅིག / ཁྱང་ཐུ་ཏཱི་ནི / ཁྱང་བ / ཐག་ཐུང་ཀུ / མཚོ་ཚང་ཐུང་ཀུ / ཐྲོ་ཚེད / ཚུང་ཀུ / དབྱགས་མ་ལངམ / དབྱགས་ཐག་ཐུང་ཀུ / ཚུང་ཀུ་ཅིག ཐྲོ་ལེད /

පැතලි

paætalai

ཆ་ཀླངས / ངོ་མཉམ / འཚ་མཉམ / འཚ་ཐྲོམས / འཚན་འཚ / ཐུ་ཐང / ཁོང་མཉམ་པའི / འཚོང་ཐྲོམས / འཚོར་ལོ་ཐུ་ཏ / ལེབ་ལེབ / ལེབ་ཏགས་ཏ / ཐུང་མེད་པ / ཐྲོམས་ཏོ་ཏ / ཐྲོམས་ཏོ་ཏ / ཐ་ཐང / ཐང / ཐང / ཐང་ཀར / ཐྲོང་ཏང་ཏ / ཐྲོ་ལེད་པ / ཆ་བ་ལས / ཞི་འཚམ་ཕྱི

སྤྲོ་ཞེན་ཅན། *adj*

tro zhen chen

උන්මත්තක

unamatataka

འཚོལ་འཚོལ་ལམ / འཚོལ་ལོང / / འདོད་ཤུགས་ལུ་ཐལ་བའི / སེམས་གནས་ཤ་ལེངས / ཐྲོ་ཞེན་ཅན / ཚ་ནས / ཚོག་ཐུག / ཚོག་ཐུག / འཚོལ་ལོང

පිස්සු

paisasau

འཚོལ་འཚོལ་ལམ / འཚོལ་ལོང / / འདོད་ཤུགས་ལུ་ཐལ་བའི / ཐྲོ་ཞེ་བ / / སེམས་གནས་ཤ་ལེངས / ཐྲོ་ཞེན་ཅན / ཚ་ནས / ཚོག་ཐུག / ཚོག་ཐུག / འཚོལ་ལོང

උමතු

umatau

འཚོལ་འཚོལ་ལམ / འཚོལ་ལོང / / འདོད་ཤུགས་ལུ་ཐལ་བའི / སེམས་གནས་ཤ་ལེངས / ཐྲོ་ཞེན་ཅན / ཚ་ནས / ཚོག་ཐུག / ཚོག་ཐུག / འཚོལ་ལོང

ཐྲུག་ཤུགས། *noun*

tro shuk

කුමන්ත්‌රණ

kaumanataraṇa

ཐྲོས་ངན / ངན་འཚར / ངན་གཡོས / ཐྲོ་ཤུགས / ཐྲོ་བ / གཡོ་ཐབས

කුමන්ත්‌රණයක්

kaumanataraṇayaka

ཐྲོས་ངན / ངན་འཚར / ངན་གཡོས / ཐྲོ་ཤུགས / ཐྲོ་བ / གཡོ་ཐབས

උද්යෝගය

udayaeāgaya

དང་འཛོད / ཐྲོ་ཤུགས / ཐྲོ་བ / བརྩོན་འགྲུས / བརྩོན་ཤུགས

ཐྲུག་ཤུགས་ཅན། *adj*

tro shuk chen

උද්යෝගිමත්

udayaeāgaimata

དང་འཛོད་ཅན / ཐྲོ་ཤུགས་ཅན / ཐྲོ་བ་ལྡན་པའི

ཐྲུག་ལྡན་ཏོན་ནི། *verb*

tro nang tön ni

නිබලයක්

naibalayaka

དཔལ་ལྡན་ལྷོན་ནི / ཐྲོ་ལྡན་ལྷོན་ནི

ཐྲུག་ལྡན། *noun*

tro nang

ජෝයි

jaeāyai

དཀའ་མགུ / དཀའ་ཤམས / དཀའ་ཐུགས / དཀའ་ཐྲོ་ཚུང་བ / དཀའ་ཐྲོ་ཚོང་བ / དཀའ་བ / ཐྲོ་ལྡན / ཐྲོ་ལ

ཐྲུང་དབྱལ། *noun*

trö ngül

ගෙවීම්

gaevaīma

ཐུ་རིན / ཐུ་འཕྲུག / དངུལ་ཐྲོན / ཐྲོན་དངུལ

ཐྲུང་ནི། *verb*

trö ni

කියන්න

kaiyanana

བཤད་ཐྲོན་ནི / བཤད་མཚོན་ནི / བཀྲང་ནི / ཐུབ་ནི / མ་ཏི་བཟུམ / བསཁ་ནི / བསམ་འཆར་བསགས་ནི / བསགས་ནི / ཐྲོན་ནི / ཕྱོད་ཁུངས་ནི / དབྱེ་བ་ཕྱེ་ནི

සංගරහ

saṁgaraha

ཆ་བཤགས་ནི / ཕྱིན་ནི / ཐུན་བསྡོམ་འབད་ནི / ཐྲོན་ནི / བཞི་ནི

යෝජනාව

yaeājanaāva

འབད་འདོད / འཚལ་ནི / ཆ་རོགས / མཆོད་ནི / དང་ལེན་འབད་ནི / གོས་འཆར / གོས་ཀར / གོས་ཀར་བཞུགས་ནི / གོས་ཚོད / གོས་བཞུང / གོགས་རམ / འགྱལ་ཐྲོན / གོང་འཕེལ་འགྱོ་ནི / འགྱལ་ཐྲོན / ཕྱི་བཤགས / ཕྱིན་ནི / ཕྱིན་ཏུ / ཕལ་ཆོགས / མར་ལས / ནང་ཁྱིགས / ངེས་པ / ངེས་གཏན / ཐྲེང་རུས / ཐུར་ནི / ཐྲོ་ནི / ཕྱལ་འདོད / ཕྱལ་ནི / རིན་བདུལ / སེམས་ཤུགས / བསགས་ནི / ཐོར་ནི / ཐལ་གསལ / ཐལ་ཚོད / གཏན་འབེལས་བཅོ་པ / ཐྲོད་ནི / ཐྲོད་ཁྱིགས / གལོ

ཐྲུང་ལེན། *noun*

trö len

විනිමය

vainaimaya

ཐུར་བཅོས / ཐུར་བཅོས་འབད་ནི / འགྱར་ནི / འགྱར་པ / བཟོ་ཐོར / བཟོ་ཐོར་འབད་ནི / བདུལ་ཐེལ་མ / བདུལ་ཐོར / འཕོ་འགྱུར / བསམ་འཆར་བཟོ་ཐོར / ཐོར་པ / ཐོར་སྒྲོལ / ཐོར་ནི / ཐྲོད་ལེན / ཚོས་ཁ་བཐུར་ནི / ཚོང་ཐུར་ཁང / ཐོག་ཐོག་ཐུར / ཐུ་ཐང

වෙනස්

vaenasa

ཐུར་བཅོས / ཐུར་བཅོས་འབད་ནི / འགྱར་ནི / འགྱར་པ / བཟོ་ཐོར / བཟོ་ཐོར་འབད་ནི / ཐོར་ཀུལ / ལྷ་ཐོར / གཅས་ཐྲོ / གཅས་ཐོར / བདུལ་ཐེལ / ཐུ་ཐང / ཐོར་ལྷོལ / ཐོར་ནི / ཐྲོད་ལེན / ཚོས་ཁ་བཐུར་ནི / ཚོང་ཐུར་ཁང / ཐོག་ཐོག་ཐུར / ཐུ་ཐང

སྨྲོས་གསར་མེད་པའི *adj*
trö sar mé pé

ཕཱ་ཧཱ་ཌཱ་ལཱ་ཡི

paæhaædailai

བདག་དབང་ཐོབ་པའང་ / མངར་མ་ཅན་ / དྲངས་འཕྲོས་འཕྲོས་ / དཀའ་ལྡན་ནས་ཅན་ / ཐེར་བདག་དབང་ཆ / ཆུས་བཤད་ཆུའི་ནི / ཐུ་མཚན་བགོད་ནི / ཉིང་སང་ས་ཐེ / དཀར་མངར་མ་ཅན་ / ཁ་གསལ་ཆུའི་ནི / བཀྲག་ཚ་ཏྲགས / ལེགས་ཏོག་ཅན་ / ཉམས་དཀའ་བའི / ཉེས་ལྷོན་མེད་པ / ཁོང་ཁེས་ཆ་ཆེ / ཁོས་ལྷན / ཕར་རིས་བགོད་ནི / རིག་པ་ཚ་ཏྲགས / གསལ་རི་རི / གསལ་རི་རི་ཐེ / གསལ་བཤད་འབབ་ནི / / གསལ་བཤད་ཆུའི / གསལ་ཏོག་ཏོ / གསལ་ཏོག་ཏོ་ཐེ / ཐེས་ས་མཚོང་ས

ཕཱ་ཏཱ་യകཾഷ

paratayakaṣa

བདག་དབང་ཐོབ་པའང་ / ཐེར་བདག་དབང་ཆ / ཁོས་ལྷན / གསལ་རི་རི་ཐེ / གསལ་ཏོག་ཏོ་ཐེ / ཐེས་ས་མཚོང་གི / ཐེས་གསལ་ཆུར་དུ / ཐེས་བཞིན་དུ / སྨྲོས་གསར་མེད་པའི

སྨྲོས་པ་ཆུང་བའི *noun*
trö pa chungwé

നിഹതമാനീ

naihatamaānaī

ཆར་པ་བང་ཆུང་མ་ཉུ་ཏུ / དམ་དམ་མེད་པའི / མངར་མ་ཆེ་བའི / འཇོད་ཞེན་ཆུང་བའི / ཐུ་འཇམ་པའི / ཐ་ཕྲེད་མེད་མི / འཇམ་ཆུ / འཇམ་ནུག་ཆུ / འཇམ་དབྱག་པའི / ཏྲམས་ལྷོང་ཅན་ / བཀྱག་ཚ་མ་ཏྲགས་པའི / ལྷོད་ལྷོད / དམའ་ས་བཟུང་བའི / དམན་ས་བཟུང་བ / ངོམ་མ་སྟོན་མི / ཉམ་ཆུང་ / ཉམ་ཆུང་ / ཉམ་ཆུང་ཏོག་ཏོ / ཆཉ་ཏོ་ཏོ / རན་པ / ཤུགས་ཁང་བའི / ཤུགས་འཇམ་པའི / ནོར་ནོར / ཐུམས་ལྷོད / ཐུ་ཚ་ཏྲགས་པའི / ལྷོད་ལྷོད / ཏམ་ཆུ / ཉམ་ཆུ / ཉ་ཐང་ / ཉ་ཐང་ / ཁ་ཤ / ཤ་ཐ / ཤ་ཐ / ཐ་ཕ / ཐ / ཐ / ཐ

སྦུང་ལྷ་འབད་ནི། *verb*
bung la bé ni

kaম্ভকরু

kamakarau

སྦུང་ལྷ / སྦུང་ལྷ་འབད་ནི / འཕགས་ཏ / ཐྲ་བ / དཀའཤ་སྦྱང་ནི / ལྷ / ལྷ་འབད་མི / ལྷ་འབད་ནི / ལྷ་ཐུ་འཛིན་ནི / ལྷ་ཁག་ཡོངས་པའི་ལྷ / ལྷ་གཡོགས / ལྷ་གཡོག / ལས་མི / རྩ་འགེངས་ནི / བརྟོན་འགྲུས་བསྐྱེད་ནི / གཡོག་རྒྱུ་ནི / ལྷ་གཡོག ཐུབ་འཕས

ཝཊཊ

vaæḍaṭa

སྦུང་ལྷ / སྦུང་ལྷ་འབད་ནི / འཕགས་ཏ / ཐྲ་བ / དཀའཤ་སྦྱང་ནི / ལྷ / ལྷ་འབད་མི / ལྷ་འབད་ནི / ལྷ་ཐུ་འཛིན་ནི / ལྷ་ཁག་ཡོངས / ལྷ་གཡོག / ལས་མི / རྩ་འགེངས་ནི / བརྟོན་འགྲུས་བསྐྱེད་ནི / གཡོག་རྒྱུ་ནི / ལྷ་གཡོག ཐུབ་འཕས

ཀཱར་ཡཱ་ལཡ

kaārayaālaya

སྦུང་ལྷ / སྦུང་ལྷ་འབད་ནི / ཟླས་གར་འཁྱབ་ནི / འཕགས་ཏ / ཐྲ་བ / དཀའཤ་སྦྱང་ནི / ལྷ / ལྷ་འབད་མི / ལྷ་འབད་ནི / ལྷ་ཐུ་འཛིན་ནི / ལྷ་ཁག་ཡོངས་པའི་ལྷ / ལྷ་གཡོག / ལས་ཁྱབ་ས / ལས་མི / ཟླས་ཀ་ཤ་ནི / ཟླ་ཐ་ཡ་ནི / ཟླ་ཐ་ཡ / ལས་ཀ / ཟླ་ཐ / ལས་ཀ / ཟླ་ཐ / ལས་ཀ / ཟླ་ཐ

སྦོམ། *adj*

bom

මහා

mahaā

སྦོམ / མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ / དུས་ཚོད / གལ་ཆེན / གོ་གནས་ཆུ་ཐུ / ཆུ་ཚེ་དགོས / ཆུ་ཕྱོན / ལག་ཚེ་དགོས / ཁྱད་འཕགས་ཅན / ལེ་ཤ / ར་བཞི་བཞིས / རིང་མོ / མཐོ / མཐོ་དགོས / མཐོ་ཚད / མཐོ་བ / ཡོངས་གྲགས / བཟང་ལམ་ལམ / གཞི་བཏྲིད་ཅན

වැදගත්කම

vaædagatakama

སྦོམ / བསྟུང་དོན / གལ་ཆེན / གལ་གནད / གོ་དོན / གནད་ཚེ་བ / གནད་འགག་ལག་ཚེ་བ

විශාල

vaiśaāla

སྦོམ / ཆེན་མོ / ཆེན་པོ

විශාලත්වය

vaiśaālatavaya

སྦོམ / སྦོམ་ཆུང་ / འཕོར་ཆེན / ཚེ་ཆུང་ / གྲངས་ཚད / ལེ་ཤ / མང་ཞུང་ / ཚད / ལེ་ཤ ཐུར་ཙེ

විශිෂ්ට

vaiśaiṣaṭa

སྦོམ / མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ / མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའི / གལ་ཆེན / གོ་ཡངས་དྲགས / ལག་ཚེ་དགོས / ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི / ཁྱད་འཕགས་ཅན / ཐུན་མོང་བའི / ལེ་ཤ / ངོ་མཚར་ཚེ་ཏོག་ཏུ / ཤུལ་ཏུ་ཐུན་བའི / ས་གོ་ས་ཐོག / ཡོངས་གྲགས / བཟང་ལམ་ལམ / གཞི་བཏྲིད་ཅན

යෝධ

yaeādha

སྦོམ / ཆེན་མོ / ཆེན་པོ

පරිධාන

paradhaāna

སྦོམ / ཕྲེ་མིག་ཅུ / དུས་ཚོད / གལ་ཆེ་ཤོས / གལ་ཅན / གོ་གནས་ཆུ་ཐུ / ཆུ་ཚེ་དགོས / ཆུ་ཕྱོན / ལག་ཚེ་དགོས / ལེ་ཤ / ར་བཞི་བཞིས / རིང་མོ / ཐབས་ལམ / ཐབས་ཤེས / མཐོ / མཐོ་དགོས / མཐོ་ཚད / མཐོ་བ / གསོ་ཚོ / ཡོངས་གྲགས / གཞུང་

දැවැන්ත

daævaænata

སྦོམ / ཆེན་མོ / ཆེན་པོ / ཅ་ཙང་ཆེ་བ

සියුම්

saiyauma

སྦོམ / ཕྲ་མ / ཆེན་པོ / ངན་པོ / ཐུ་ཚེ་ཆེ / ཤུགས་ཅན

අතිවිශාල

ataivaiśaāla

སྦོམ / ཆེན་པོ / ཅ་ཙང་ཆེ་བ

දැඩි

daæḍai

ཙར་ཙི་ཡིག་གི / སྦོམ / ཕྱ་ས་ས / ཆེན་པོ / ཚུང་ཀུ / དམ་བཅམ / དམ་ངན་གྱི / བདེན་པའི / ངོ་གཱ་ལག་ཁ / ངན་པོ / ཕྱིག་དམ་ངན་གྱི / ཕྱིག་ལྷ་གནས་ཆེ / ཀུ་ཆུབ / ངན་ཤ / ངན་ཤ་ཡིག་གི / གཅར་ངན་གྱི / གོ་ཆུ་ཚུང་བའི / ཆུ་ཚུང་ཀུའི / ཐྱོང་པོ / ཕྱ་པཱན་པ / ལྷ་ལག / ལྷ་རིགས་ཤུ་ཐུ / ཤ་ས་ས་ས / ཕྱ་ཆུ་ཚུང་ཀུ / གནས་ཚུལ་ཤུ་ཐུ / ངར་ཤུགས / ངོ་མ / ངོ་མའི / ནལ་ཟོག་ཟོ / ཤུགས་ཅན / གཤིད་ཅན / ཁྲིམས་ཤུ་ཐུ / ཁྲོ་གཏུམ་ཅན / ཚལས་ཆེན / འཚུབ་ངན་གྱི / གཏུ

උසස්

usasa

སྦོམ / ངན་ཚོད / གོ་གནས་ཤུ་ཐུ / ར་བཞི་བཞིས / མཐོ / མཐོ་ངན་གྱི / མཐོ་ཚད / མཐོ་བ

ඉතා

itaā

སྦོམ / གཙིག་རང་ / འདི་ཁོ་ན་རང་ / འདི་རང་ / ངག་ཟོས / ངན་ཚོད / གོ་གནས་ཤུ་ཐུ / ཅ་ཙང་གིས / ཁྱད་ཚོག་གི་འགན་བཟུང་སྟོན་པའི་ཚོག་གོགས / ལེ་ཤ་གིས་རང་ / གནས་མེད་ས་མེད / མངམ་རང་ / ཕལ་ཆེར / ར་བཞི་བཞིས / རབ་ཏु / ཤིན་ཏु / ཤིན་ཏु་ནས / ཤུ་ཐུ / མཐོ / མཐོ་ངན་གྱི / མཐོ་ཚད / མཐོ་བ / ངལ་ཟོས

අර්ථවත්

arathavata

སྦོམ / བསྟུང་དོན / གལ་ཆེན / གལ་གནད / གོ་དོན / ནུམ་ཤེས / གནད་ཚེ་བ / མཚོ་ལྡན / རིག་པ / བསམ་ལྡན / ཝེམས་བཅམ / ཤེས་པ / ཤེས་ཚོར / ངང་པོ / གནད་འགག་ལག་ཚེ་བ

අර්ථය

arathaya

སྦོམ / བསྟུང་དོན / གལ་ཆེན / གལ་གནད / གོ་དོན / ནུམ་ཤེས / གནད་ཚེ་བ / མཚོ་ལྡན / རིག་པ / བསམ་ལྡན / ཝེམས་བཅམ / ཤེས་པ / ཤེས་ཚོར / ངང་པོ / གནད་འགག་ལག་ཚེ་བ

අන්තවාදී

anatavaādaī

སྦོམ / ཆེན་པོ / ཐོངས་ངད་ཅན / གནས་མེད་ས་མེད / ཤིན་ཏु / མཐའ / མཐའ་མ / མཐའ་མའི / མཐར་ཕྱག་གི / ཐོག་པ་ཐོམ་ལྟེད་མེ

අන්ත

anata

སྦོམ / ཆེན་པོ / གནས་མེད་ས་མེད / ཤིན་ཏु / མཐའ / མཐའ་མ / མཐའ་མའི / མཐར་ཕྱག་གི

මනස්කාන්ත

manasakaānata

སྦོམ / ཆེན་པོ / མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའི / ཆུ་ཆེན་པོ / ཤིན་ཏु་ལེགས་པའི

སྦོམ་ཆུང་ *noun*

bom chung

විශාලත්වය

vaiśaālatavaya

སྦོམ / སྦོམ་ཆུང་ / འཕོར་ཆེན / ཚེ་ཆུང་ / གྲངས་ཚད / ལེ་ཤ / མང་ཞུང་ / ཚད / ལེ་ཤ ཐུར་ཙེ

སྦོམ་ནུས *noun*

bom nü

සාරවත්බව

saāravatabava

སྦོམ་ནུས / བསྟུང་ཕན / སྙི་ནུས / སྙི་བའི་ནུས་པ / འཚོ་ནུས

སྦོམ་ཤོས *noun*

bom shö

රජු

rajau

སྦོམ་ཤོས / དམག་ཟེད་ཀྱི་ཆུལ་པོ / ཞེ་ངང་ཆུལ་པོ / མིག་མང་ཟེད་མཁན་ཆུལ་པོ / མངོན་ཞེས་ཀྱི / ཁམས་ཀྱི་ཆུལ་པོ / གསོ་ཅན

ཇང་ཁུང་ *noun*

jang khung

කල

*kala

ཐེ་ཚན / ཐུང་ཁུང་ / ཐོག་ཕྲས / བར་ཅན་ཤག / བར་ཅན་ཤག ཐུ་ཤག / བར་ཅན་ཤག ཐུ་ཤག / ལས་ཤུན

ཇང་ནི་ *verb*

jang ni

පරගුණ

paragauṇa

ཏ་གོ་ནི / ཐུང་ནི / ཚུབ་ནི / ཐོ་ལུ་གཟུང་ནི / དཔེ་ཚ་ཐུ་ཤ / ཤེས་ནི / རྟོགས་ནི / ཡོན་ཏན་ཐུ་ཤ

අධ්‍යයනය

adhayayanaya

ཚོས་ཚན / ཐུང་ནི / ཚུབ་ནི / ཐོ་ལུ་ཐོང་ནི / ཐོ་ལ་གཅེར / བཏུག་ཞིབ / བཏུག་ཞིབ་འབད་ནི / བཏེ་ཞིབ

ඉගෙන

igaena

ཏ་གོ་ནི / ཐུང་ནི / ཚུབ་ནི / ཐོ་ལུ་ཐང་ནི / དཔེ་ཚ་ཐུ་ཤ / ཤེས་ནི / རྟོགས་ནི / ཡོན་ཏན་ཐུ་ཤ

ཇང་བ *noun*

jangwa

පුහුණු

pauhauṇau

ཐུང་བ / ཐུང་བདར་ / ཐུང་བདར་བ / ཐུང་ལྟ / ཁྱད་རིག་གི་ལྟ / ལག་ལེན / ཐོ་ལ་ཐུང་ཚོས / གཤིས་ལུགས / གསོ་བོ་དྲུང་འཚོ་དང་ཁྱིམས་ཚོད་པའི་ཁྱད་རིག་གི་ལྟ

වියායාම

vayaāyaāma

ཐུང་བ / ཐུང་ལྟ / ལག་ལེན / ལུས་ཐུང་ / ལུས་ཐུས / དམག་ཐུང་ / དམག་ཐུས / བསྟར་ཐུང་

අභ්‍යාස

abhayaāsa

ཐུང་བ / ཐུང་བདར་ / ཐུང་ལྟ / ཁྱད་རིག་གི་ལྟ / ལག་ལེན / ལག་ལེན་འཚལ་ནི / ལག་བསྟར་འབད་ནི / ལུས་ཐུང་ / ལུས་ཐུང་འབད་ནི / ལུས་ཐུས / ལུགས་ཚོས / དམག་ཐུང་ / དམག་ཐུས / གཤིས་ལུགས / བསྟར་ཐུང་ / བསྟར་ཐུང་འབད་ནི / ཐུས་ཐུང་འབད་ནི

පරිචය

paraicaya

ཐུང་བ / ཐུང་བདར་ / ཐུང་ལྟ / ཁྱད་རིག་གི་ལྟ / ལག་ལེན / ལག་ལེན་འཚལ་ནི / ལག་བསྟར་འབད་ནི / ལུས་ཐུང་ / ལུས་ཐུང་འབད་ནི / ལུས་ཐུས / ལུགས་ཚོས / དམག་ཐུང་ / དམག་ཐུས / གཤིས་ལུགས / བསྟར་ཐུང་ / བསྟར་ཐུང་འབད་ནི / ཐུས་ཐུང་འབད་ནི / ཐོ་ལ་ཐང་ནི / ཏ་ཙང་ཆེ་ཤ / ངོ་ཤ / ངོ་ཤའི / ཁ་ཤ / ཤུགས་ཅན / ཁ་ཏོ་ཅན / ཁྲིམས་ཤུ་ཐུ / ཁྲོ་གཏུམ་ཅན / ཚལ་ཟོ / ཤུགས་ཅན / ཁ་ཏོ་ཅན / ཁ་ཤ / ཤ / ཤ /

རྒྱང་འཕྲུས
jong tü — **noun**

ණය

ṇaya

ཤུ་པོན། / ཤུ་པོན་ཀྱིས། མཁུ་ཐུག / ཏི་ཏ། / རྒྱང་འཕྲུས / བསྐྱི་ནི་ / སྐྱིན་འཛུལ / སྐྱིན་འཛུལ་ཐིན་ནི་ / སྐྱིན་འཛུལ་གཏང་ནི་ / མིང་ / མིང་གཏམ / བཟློ་བར་ཐིན་ནི་ / བཟློ་ནི་ / ཁོང་སྐྱེས / ཐོག་ལམ / བདག་ཉིད / གཙོ་བོ / ཡོད་ན་མེད་ན

རྒྱང་ལྷ
jong la — **noun**

අභයාසය

abhayaāsa

ཐུང་བ / ཐུང་བརན / ཐུང་ལྷ / ཁྱད་རིག་གི་ལྷ / ལག་ལེན / ལག་ལེན་འཚལ་ནི་ / ལག་བསྟར་འབད་ནི་ / ལྷས་ཐུང་ / ལྷས་ཐུང་འབད་ནི་ / ལྷས་རྩལ / ལྷག་ས་ཐོལ / དམག་ཐུང་ / དམག་རྩལ / གཤིས་ལྷག་ / བསྟར་ཐུང་ / བསྟར་ཐུང་འབད་ནི་ / རྩལ་ཐུང་འབད་ནི

ක්රියාකාරකම්

karaiyaākaārakama

བྱ་བ / ཐུང་ལྷ / ལྷ / ལྷ་རིགས / ལས་དོན / ལས་ཆ

རྒྱང་ལྷ
jong la — **noun**

පරිචය

paraicaya

ཐུང་བ / ཐུང་བརན / ཐུང་ལྷ / ཁྱད་རིག་གི་ལྷ / ལག་ལེན / ལག་ལེན་འཚལ་ནི་ / ལག་བསྟར་འབད་ནི་ / ལྷས་ཐུང་ / ལྷས་ཐུང་འབད་ནི་ / ལྷས་རྩལ / ལྷག་ས་ཐོལ / དམག་ཐུང་ / དམག་རྩལ / གཤིས་ལྷག་ / བསྟར་ཐུང་ / བསྟར་ཐུང་འབད་ནི་ / རྩལ་ཐུང་ / བསྟར་ཐུང་འབད་ནི་ / ཁོད་པོ་ཏུང་ང་འཚོ་བང་ཁྱིམས་ཚོང་པའི་ཁྱད་རིག་གི་ལྷ

වියායාම

vayaāyaāma

ཐུང་བ / ཐུང་ལྷ / ལག་ལེན / ལྷས་ཐུང་ / ལྷས་རྩལ / དམག་ཐུང་ / དམག་རྩལ / བསྟར་ཐུང་

පුහුණු

pauhauṇau

ཐུང་བ / ཐུང་བརན / ཐུང་བརན་པ / ཐུང་ལྷ / ཁྱད་རིག་གི་ལྷ / ལག་ལེན / སློབ་ཐུང་པ / ལྷག་ས་ཐོལ / གཤིས་ལྷག་ / གཙོ་བོ་ཏུང་ང་འཚོ་བང་ཁྱིམས་ཚོང་པའི་ཁྱད་རིག་གི་ལྷ

རྒྱང་ལྷ་གི
jong la gi — **adj**

ප්රායෝගික

paraāyaeāgaika

ཐུང་ལྷ་གི / ལན་ཚོགས་ཅན / ལན་ཚོགས་ཀྱིར་པའི

རྒྱར་ཁུ
jor khu — **noun**

විසඳුම

vaisaňdauma

ཐུང་ཁུ / ཐུང་ལྷ / ལན / གནས་སྐབས / སེལ་ཐབས / ཐབས་ཤེས / བཤད་ཁུ / བཤད་ལྷ

རྒྱར་རྩོམ
jor tsom — **noun**

වැටලීම

vaæṭalaīma

འབད་བཟང་བ / ཐུང་རྩོམ / ལས་ཐུང་ / དཔའ་བཅམ

කාර්යභාරය

kaārayabhaāraya

འབད་བཟང་ནི / འབད་བཟང་བ / འབད་རྩོལ / འབད་བརྩོན / དགོས་དོན / ཁྱར་བརྩོན / ཐུང་རྩོམ / ཐུང་རྩོམ་འབད་ནི་ / ལྷ་འགན / ལས་ཐུང་ / ལས་ཐུང་འབད་ནི་ / དཔའ་བཅམ / འཕྲལ་འགན / བརྩོན་ཤུགས

རྒྱར་རྩོམ་འབད་ནི
jor tsom bé ni — **verb**

කාර්යභාරය

kaārayabhaāraya

འབད་བཟང་ནི / འབད་བཟང་བ / འབད་རྩོལ / འབད་བརྩོན / དགོས་དོན / ཁྱར་བརྩོན / ཐུང་རྩོམ / ཐུང་རྩོམ་འབད་ནི་ / ལྷ་འགན / ལས་ཐུང་ / ལས་ཐུང་འབད་ནི་ / དཔའ་བཅམ / འཕྲལ་འགན / བརྩོན་ཤུགས

རྒྱར་ལྷ
jor la — **noun**

විසඳුම

vaisaňdauma

ཐུང་ཁུ / ཐུང་ལྷ / ལན / གནས་སྐབས / སེལ་ཐབས / ཐབས་ཤེས / བཤད་ཁུ / བཤད་ལྷ

སྒྲག་ཏེ
drak té — **prep**

කිරීම

kairaīma

ཕྱོགས་ལྷ / སྒྲག་ཏེ / ཁ་ཕྱོགས་ལྷ / ལྷ / ཚུན / ཚུན་ཚོད

මත

mata

ཕྱོགས་ལྷ / སྒྲག་ཏེ / བསྐང་ལྷ / སྐབས་ལྷ / ཁ་ཕྱོགས་ལྷ / ཁར / སྐོར་ལས / ལ་སོགས་པ་བཅུམ / ལྷ / ཐོག་ལྷ / ཚུན / ཚུན་ཚོད

සමග

samaga

ཕྱོགས་ལྷ / སྒྲག་ཏེ / ཁ་ཕྱོགས་ལྷ / ལྷ / ཚུན / ཚུན་ཚོད

සමඟ

samaňga

ཆ་རོགས་ཐེ་འགྱོ་ནི / ཕྱག་ཞུ་འགྱོ་ནི / ཕྱོགས་ལྷ / སྒྲག་ཏེ / ཁ་ཕྱོགས་ལྷ / ལྷ / མཉམ་གཅིག་འགྱོ་ནི / ཚུན / ཚུན་ཚོད

සම්බන්ධීකරණය

samabanadhaīkaraṇaya

ཕྱོགས་ལྷ / སྒྲག་ཏེ / ཁ་ཕྱོགས་ལྷ / ལྷ / ཚུན / ཚུན་ཚོད

ཕྲུམ་ལྡན
drum den — **adj**

ගැබ්බිණි

gaæbaiṇai

ཡ་ལྷ་ཆགས་པ / བྱ་མཚེད་མ / སྐྱེས་ལྡན

སྨྲ་གཡོགས
mé yok — **noun**

සායක්

saāyaka

ཟླ་གཟམ་ཀྱི་སྦུང་ཆས་ཆུ་ཀྱ / སྨྲ་གོས / སྨྲ་གཡོགས / ཝོག་ཁེབས / གཟམ་ཁེབས

སྨྲ་གོས
mé gö — **noun**

සායක්

saāyaka

ཟླ་གཟམ་ཀྱི་སྦུང་ཆས་ཆུ་ཀྱ / སྨྲ་གོས / སྨྲ་གཡོགས / ཝོག་ཁེབས / གཟམ་ཁེབས

སྨྲ་ཚོང་ཁྱིམ
mé tsong khyim — **noun**

ගණිකා

gaṇaikaā

སྨྲ་ཚོང་ཁྱིམ / གཞང་ཁང་ / གཞང་བཅོང་ཁང

སྨྲ་འཚོང་མ
mé tsong ma — **noun**

කරවීම්

karavaīma

ལུས་འཚོང་མ / སྨྲ་འཚོང་མ / གཞང་བཅོང

སྨན
men — **noun**

බෙහෙත්

baehaeta

སྨན / གསོ་བ་རིག་པ

මත්ද්රව්ය

matadaravya

སྨན / གསོ་བ་རིག་པ

སྨན་ཁང
men khang — **noun**

රෝහලේ

raeāhalae

සායනය

saāyanaya

སྨན་བཅོས་དུས་ཚོད / སྨན་བཅོས་ཁང / སྨན་ཁང / ཁྲོད་སྨྲོང་ལས་རིམ

སྨན་ཁབ་བཏུགས་ནི
men khap tsuk ni — **verb**

එන්නත්

enanata

ཉེང་སྐལ་བགལ་ནི / ཁྱིན་ནི / ཁྱིན་པ / ཁབ་ཀྱབ་ནི / ཟླག་ནི / ཟླགས་པ / སྨན་ཁབ་ཀྱབ་པ / སྨན་ཁབ་བཏུགས་ནི / སྨན་བཏུགས / ནད་བགག་སྨན / དཏྱལ་ཆུ་ཏྲ / དཏྱལ་ཆུ་ཏྲ / བཏུགས་ནི / བཏུགས་པ

སྨན་ཁབ་ཀྱབ་པ
men khap kyap pa — **noun**

එන්නත්

enanata

ཉེང་སྐལ་བགལ་ནི / ཁྱིན་ནི / ཁྱིན་པ / ཁབ་ཀྱབ་ནི / ཟླག་ནི / ཟླགས་པ / སྨན་ཁབ་ཀྱབ་པ / སྨན་ཁབ་བཏུགས་ནི / སྨན་བཏུགས / ནད་བགག་སྨན / དཏྱལ་ཆུ་ཏྲ / དཏྱལ་ཆུ་ཏྲ / བཏུགས་ནི / བཏུགས་པ

སྨན་ཁུ
men khu — **noun**

සිරපේ

sairapa

སྨན་ཁུ / མངར་ཁུ

སྨན་གཡོགས་གོང་མ
men yogmo gongam — **noun**

සොයුරිය

saeāyauraiya

ཡ་ཞེན། / སྨན་གཡོགས་གོང་མ / ཤུས། / ཕྲེང་ཆོ / ཡེ་ཤྲི། ཡ་ནེ།

སྨན་ཀྱི
men gyi — **adj**

ඖෂධ

auṣadha

སྨན་ཀྱི / སྨན་ཐོ་ཁང / སྨན་ཐོ་ས / སྨན་ཚོང་ཁང / སྨན་བཙོ

སྨན་ཀྱི་ཐིག་པ
men gyi tik pa — **noun**

වැටීම

vaæṭaīma

འབབ་ནི / འཕྱང་ནི / བཕྱང་ནི / འགྱེལ་ནི / འགྱུར་ནི / འཐྲུང་ནི / ཁ་ལེགས་ནི / ལ་ཁ / ཁ་ལ་བགོ / ཐ་ཁ / ཁ་ལ / ཐ་ཁ / ཕ་ཁ / ཕ་ལ / ཁ / ཁ / ཐ / ཁ / ཁ / ཁ

སྨན་ཚོང་ཁང་ *noun*

men tsong khang

ঔষধ

auṣadha

སྨན་ཁྱི / སྨན་སྒྲོར་ཁང་ / སྨན་སྒྲོང་ས / ཐུན་ཚོང་ཁང་ / ཐུན་བཟོ

སྨན་ཡིག་འབྲི་ནི་ *verb*

men yik dri ni

নিয়ম

naiyama

བགོངས་རྒྱ་གཏང་ནི་ / སྨན་ཡིག་འཕྲི་ནི་

སྨན་སྲོད་ས *noun*

men trö sa

ঔষধ

auṣadha

སྨན་ཁྱི / སྨན་སྒྲོར་ཁང་ / སྨན་སྒྲོང་ས / ཐུན་ཚོང་ཁང་ / ཐུན་བཟོ

སྨན་བྱོར་ཁང་ *noun*

men jor khang

ঔষধ

auṣadha

སྨན་ཁྱི / སྨན་སྒྲོར་ཁང་ / སྨན་སྒྲོང་ས / ཐུན་ཚོང་ཁང་ / ཐུན་བཟོ

སྨན་བྱོར་ནི་ *verb*

men jor ni

ঔষধানাম

saūdaānama

འཚར་གཞི་གཏིང་ནི་ / ཀུ་སྒྲིག་འབད་ནི་ / ཀུ་སྒྲིག་རྒྱ་ནི་ / ཀུ་བསྒྲིག་ནི་ / ཁོ་རིམ་བསྒྲིག་ནི་ / ཐུན་སྒྲོར་ནི་ / ཆོས་འབད་ནི་ / བཞེས་སྒོ་འབད་ནི་

སྨན་བྱོར་མཁས་པ *noun*

men jor khé pa

রসজ্ঞ

rasagna

ཐུས་སྒྲོར་མཁས་པ་ / ཐུན་སྒྲོར་མཁས་པ

སྨྲི་གཡུ *noun*

mik gyu

মিরিঙ্গব

mairaiňgauva

སྨུག་ཟིལ *noun*

muk zil

তেতমনয

taetamanaya

ཆོན་ཆ / ཆོན་པ / ཆོན་གཅེར / ཆོན་གཞའ / སྨུག་ཟིལ

মীদুম

maīdauma

আরাদ্ঁরনাবয

āradarataāvaya

ཆོན་ཆ / ཆོན་པ / ཆོན་གཅེར / ཆོན་གཞའ / སྨུག་ཟིལ

སྨུག་ཟིལ་ཆགས་ཆགས་པ *adj*

muk zil chak chagsapa

তেত

taeta

ཐང་ཞེས་ཕེས་པ / ཆར་ཆུ་འགོལ་བའི / སྒོང་ལམ་འཛམ་དུགས་པའི་ངོན / ཆུ་ནང་ཐང་ས་ཐང་ལམ / ཆོན་གཞའ་ཅན / ཆོན་ཆ / མ་བཟློས་ས་པའི / སྨུག་ཟིལ་ཆགས་ཆགས་པ / གཤར་གཡིས་ངན་ཆ / གཡིས་སྒོང་ཁའི

ཐུན་པའི *adj*

mön pé

কদিম

kadaima

ལེགས་ཧོམ / ཐུན་པའི / མཆོ་བས་མ / མཆོ་བས་མ / མཆོ་བའི / བོས་འབབ / བོས་འབབ་ལྟར་པའི / བོས་འབབ་ལྟར་ཏོག་ཏོ / རེ་བ / རེ་བའི / བས་མ་ཐུ / བས་མ་པ / མཐུན་པ / མཐུན་ཏོག་ཏོ / བཟང་པོ

ཐུན་འདེད་བས *noun*

mön dep

নমস্কারয

namasakaāraya

སྐྱབས་ཤུ་བའི / སྐྱེལ་འདེན / ལུ་གསོག / ཞུ་ལུ་བསྟེན་ནི / ཐུན་འདེད་བས / ཐུན་ལམ་བཏབ་ནི / གསོ་བཅོས / གསོ་འདེད་བས / གསོལ་བཏབ / གསོ་ལྷས་བཏབ་ནི / འཕྲལ་ཆས་ ཆུ་ཞིབ་བཅུད་ཀུབས་ཏེ་བཅོ་ཁ་ཆུབ་ངོ་བཟུམ/ བཟའ་ཅོད་ཆ་ཚན / ལུ་གསོག ཞབས་ཏོག / ལུ་གསོག ཞབས་ཏོག ངམག་གསོག / ལུ་གསོག ཞབས་ཏོག ངམག་ཀུན ངམག་གསོག ཚོས་ཀྱི་མཚང་ཐོ

ཐུན་ལམ *noun*

mön lam

ilalauma

བདེན་བཤད / འཕོད་ཆགས་ལོང་ནི་ / འཕོད་པ / ངོག་ས་ / ངོག་ས་བགོང་ནི་ / འཕྲི་ནི་ / འཕྲ་ཚུར་ཀྱི་ནི་ / ཏྲི་བ་ངཡད་ནི་ / ངག་ཀ་ / ངག་ཀ་ཁ / ངག་ཀ་ཁ / ངག་ཀ་ཁ

སང་ noun
sang

परिमाण

paraimaāṇa

འགོར་ཚད་ / སྦྱར་བ་ཚད་ / དཔྱ་ཚད་ / བར་རྒྱགས་ / བར་མཚོན་ / རྒྱ་ / རྒྱ་ཚད་ / འཛལ་ཆས་ / འཛལ་ཚད་ / ཕྱིར་ཚད་འཛལ་ཆས་ / སྟོ�sgnas / གནས་ཚད་ / ཉ་ལྷག་ / ཐོག་ཚོད་བཞི་ནི / ཐང་ / གསོད / ཐག་རིང / ཐག་ཚད་ / ཚད་ / ཚད་འཛལ་ནི / ཚད་རྒྱགས / ཚད་བཏོན་ནི / བར་ཐག་ བར་རིམ

ཡོཥ

śaeṣa

ཁྱད་མཉམ / སྟོམས་ཚད་ / ཐང་ / ལེགས་བཟང / ཤུགས་མཉམ / བརྟན་པོ / གཡོ་བ་མེད

ཕེཡཝཙཀ

paiyavaraka

འགོར་ཚད་ / སྦྱར་བ་ཚད་ / དཔྱ་ཚད་ / བར་རྒྱགས་ / བར་ཚཏོན / ཕྱི་བཏྲངས / ཨ་ལུག / རྒྱ / རྒྱ་ཚད་ / འཛལ་ཆས / འཛལ་ཚད་ / ཕྱིར་ཚད་འཛལ་ཆས / སྟོགས / ཉ་ལྷག་ / ཐོག་ཚོད་བཞི་ནི / རོལ་བཏྲངས / ཐང་ / ཐགས་ཅིམ / ཐང་ལེགས / ཐང་ / ཐགས་ཅིམ / ཐང་ལེགས / ཚད / ཚད་ / ཚད་ / ཚད་ / ཚད་ / ཚད / ཚད / ཚད

སྲུང་ར noun
sung ra

ගැලවීම
gaælavaīma

སྒོ་བཞིད / དགྱ་ལི / ཆུལ་ཁ་གས / བཀག་ཅི / བསྒྲལ་ནི / ཉེན་སྐྱོལ / ཉེན་སྐྱོང / ཉེན་སྐྱོང་འབད་ནི / ཉེན་སྲུང་འབད་ནི / ཉེན་ཕྲུག / སོག་སྐྱབས / སོག་སྐྱབས་འབད་ནི / སྲུང་ར / ཁྱིམས་སྲུང་འགག་པའི་ངོ་རྒྱན / ཚུད་མེའི་གསོལ་ར / མཚོན་སྐྱབས

පළිහ
palaiha

སྒོ་བཞིད / དགྱ་ལི / ཆུལ་ཁ་གས / ཉེན་སྐྱོང / ཉེན་ཕྲུག / སྲུང་ར / ཁྱིམས་སྲུང་འགག་པའི་ངོ་རྒྱན / ཚུད་མེའི་གསོལ་ར / མཚོན་སྐྱབས

සුරකින්න
saurakainana

སྒོ་བཞིད / དགྱ་ལི / ཆུལ་ཁ་གས / བཀག་ཅི / བསྒྲལ་ནི / ཉེན་སྐྱོལ / ཉེན་སྐྱོང / ཉེན་སྐྱོང་འབད་ནི / ཉེན་སྲུང་འབད་ནི / ཉེན་ཕྲུག / སོག་སྐྱབས / སོག་སྐྱབས་འབད་ནི / བསྲུང་ནི / སྲུང་ར / ཁྱིམས་སྲུང་འགག་པའི་ངོ་རྒྱན / ཚུད་མེའི་གསོལ་ར / མཚོན་སྐྱབས

බේරාගන්න
baeraāganana

སྒོ་བཞིད / དགྱ་ལི / ཆུལ་ཁ་གས / བཀག་ཅི / བསྒྲལ་ནི / ཉེན་སྐྱོལ / ཉེན་སྐྱོང / ཉེན་སྐྱོང་འབད་ནི / ཉེན་སྲུང་འབད་ནི / ཉེན་ཕྲུག / སོག་སྐྱབས / སོག་སྐྱབས་འབད་ནི / བསྲུང་ནི / སྲུང་ར / ཁྱིམས་སྲུང་འགག་པའི་ངོ་རྒྱན / ཚུད་མེའི་གསོལ་ར / མཚོན་སྐྱབས

රැකවරණ
raækavaraṇa

སྒོ་བཞིད / དགྱ་ལི / ཆུལ་ཁ་གས / བཀག་ཅི / བསྒྲལ་ནི / ཉེན་སྐྱོང / ཉེན་སྲུང / ཉེན་ཕྲུག / སྲུང་སྐྱོང / སྲུང་ར / ཁྱིམས་སྲུང་འགག་པའི་ངོ་རྒྱན / ཚུད་མེའི་གསོལ་ར / མཚོན་སྐྱབས

ආරක්ෂක
ārakaṣaka

སྒོ་བཞིད / བདེ་སྲུང་ / དགྱ་ལི / འགན་ལེན / ཆུལ་ཁ་གས / བཀག་ཅི / ཁལ་ལེན / བསྒྲལ་ནི / ཉེན་སྐྱོང / ཉེན་ལེན / ཉེན་སྲུང / ཉེན་སྲུང་པ / ཉེན་ཕྲུག / སྲུང་ཆུབ་དམག་མི / སྲུང་སྐྱོང / བསྲུང་ནི / སྲུང་ར / གཏི་ལ་མ / ཏན་ཏན / ཁྱིམས་སྲུང་འགག་པའི་ངོ་རྒྱན / ཚུད་མེའི་གསོལ་ར / མཚོན་སྐྱབས / ཉེན་ཐོག ཉེན་མེད

මුරකරු
maurakarau

ཉེན་སྲུང་པ / སྲུང་ཆུབ་དམག་མི

སྲུང་རྩོམ noun
sung tsom

නවකතාව
navakataāva

སྲུང་རྩོམ / རྩོམ་དེབ / རྩོམ་གཞུང་

སྲུང་རྒྱབ་དམག་མི noun
sung gyap mak mi

ආරක්ෂක
ārakaṣaka

སྒོ་བཞིད / བདེ་སྲུང་ / དགྱ་ལི / འགན་ལེན / ཆུལ་ཁ་གས / བཀག་ཅི / ཁལ་ལེན / བསྒྲལ་ནི / ཉེན་སྐྱོང / ཉེན་ལེན / ཉེན་སྲུང / ཉེན་སྲུང་པ / ཉེན་ཕྲུག / སྲུང་ཆུབ་དམག་མི / སྲུང་སྐྱོང / བསྲུང་ནི / སྲུང་ར / གཏི་ལ་མ / ཏན་ཏན / ཁྱིམས་སྲུང་འགག་པའི་ངོ་རྒྱན / ཚུད་མེའི་གསོལ་ར / མཚོན་སྐྱབས / ཉེན་ཐོག ཉེན་མེད

මුරකරු
maurakarau

ཉེན་སྲུང་པ / སྲུང་ཆུབ་དམག་མི

སྲུང་སྐྱོབ noun
sung kyop

ඇප
æpa

བདེ་སྲུང་ / འགན་ལེན / ཁལ་ལེན / ཉེན་ལེན / ཉེན་སྲུང / སྲུང་སྐྱོང / གཏི་ལ་མ

නිසැකවම
naisaækavama

བདེ་སྲུང / ངེས་བདེན / ངེས་པར་ཏུ / དངོས་གནས / ཉེན་སྲུང / སྲུང་སྐྱོང / ཚར་རེ་བ་རེ / ཏན་ཏན / ཏན་ཏན

සහතික
sahataika

བདེ་སྲུང / འགན་ལེན / ཁལ་ལེན / ཁས་ལེན་འབད་ནི / ཁས་ལེན་ནི / ཉེན་བཅོལ་འབད་ནི / ཉེན་ཁ་ལེན་ནི / ཉེན་ལེན / ཉེན་སྲུང / སྲུང་སྐྱོང / གཏི་ལ་མ / ཏན་ཏན་བཟོ་ནི

රැකවරණ
raækavaraṇa

སྒོ་བཞིད / དགྱ་ལི / ཆུལ་ཁ་གས / བཀག་ཅི / བསྒྲལ་ནི / ཉེན་སྐྱོང / ཉེན་ལུས / ཉེན་ཕྲུག / སྲུང་ར / ཁྱིམས་སྲུང་འགག་པའི་ངོ་རྒྱན / ཚུད་མེའི་གསོལ་ར / མཚོན་སྐྱབས

ආරක්ෂාව
ārakaṣaāva

བདེ་སྲུང / ཉེན་སྲུང / སྲུང་སྐྱོང / ཉེན་ཐོག ཉེན་མེད

ආරක්ෂිත
ārakaṣaita

བདེ་སྲུང / སྐྱོན་མེད་པ / ཐོ་བཏེ་པག་པ / ཐོ་བཏེ་ཏོག་ཏོ / ཐོ་གཏད་ཚུགས་པ / ངེས་བདེན / ངེས་གཏན / ངངོས་གནས / གཅོད་པ་མེད་པ / ཉེན་ཁ་མེད་པ / ཉེན་ལུས / ཉེན་ལུས་ཅན / ལུས་སྐྱོང / ཚར་རེ་བ་རེ / ཏན་ཏན / ཏན་ཏན / ཉེན་ཐོག ཉེན་མེད

ආරක්ෂා
ārakaṣaā

སྒོ་བཞིད / དགྱ་ལི / ཆུལ་ཁ་གས / བཀག་ཅི / བསྒྲལ་ནི / ཉེན་སྐྱོལ / ཉེན་སྐྱོང / ཉེན་སྐྱོང་འབད་ནི / ཉེན་ལུས / ཉེན་ལུས་འབད་ནི / ཉེན་ཕྲུག / ཕོ་ཁྱོད་ཀྱི / ཕོ་ཁྱོད་ཀྱི / ཉེན་ཐོག ཉེན་མེད

ආරක්ෂක
ārakaṣaka

སྒོ་བཞིད / བདེ་སྲུང་ / དགྱ་ལི / འགན་ལེན / ཆུལ་ཁ་གས / བཀག་ཅི / ཁལ་ལེན / ཉེན་སྐྱོང / ཉེན་ལེན / ཉེན་ལུས / ཉེན་ལུས་པ / ཉེན་ཕྲུག / ལུས་ཆུབ་དམག་མི / ལུས་སྐྱོང / བསྲུང་ནི / ལུས་ར / གཏི་ལ་མ / ཏན་ཏན / ཁྱིམས་ལུས་འགག་པའི་ངོ་རྒྱན / ཚུད་མེའི་གསོལ་ར / མཚོན་ལུས / ཉེན་ཐོག ཉེན་མེད

སྲུང་སྐྱོབ་ལྷེ་བ noun
sung kyop tewa

පෙන්ටගනය
*paenaṭaganaya

ལེན་ཏ་ཀློན / ལུང་སྐྱོབ་ལྷེ་བ / ཟུར་ལྟའི་དབྱིབས

སྲུང་ noun
sung

ඉතිහාසය
itaihaāsaya

འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས / ཆུལ་རབས / ཕྱུང་རབས / ལོ་རྒྱུས / གནས་ཚུལ / ལུང

කතාව
kataāva

འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས / ཆུལ་རབས / ཕྱུང་རབས / ཁ / ཁ་ཤད / ཁ་འཛིན་ནི / ལྷས་ཐང / ལེགས་ལྡན / ཟློ / ལོ་རྒྱུས / ཟློ་ལྷབ་ནི / གནས་ཚུལ / གསལ་བཤད / བཤད་ཟོ / བཤད་ཟོ་གཏང་ནི / ལུང་ / གསུང་ཡིག / གསུང་ཡིག་གནང་ནི / གསུང་བཤད

කතාවකි
kataāvakai

ལོ་རྒྱུས / གནས་ཚུལ / ལུང

කථාව
kathaāva

ལྷན་ཐང / ལེགས་ལྡན / ལོ་རྒྱུས / གནས་ཚུལ / གསལ་བཤད / ལུང

සත්වෝනි
saṭaeānai

ལོ་རྒྱུས / གནས་ཚུལ / ལུང

හොඳයි
haeāňdaya

ལོ་རྒྱུས / གནས་ཚུལ / ལུང

སྲེ་མོང་ noun
sé mong

මුගටි
maugaṭai

སྲོག་ཚེ་སྲོག noun
sok tsé sok

ජීවිත
jaīvaitaya

མི་ཚེ / སྐྱེ་ཞགས / ཚེ / སྲོག་ཚེ་སྲོག / སྲོག་ཚེ་སྲོག ལེགས་ཅན

སྲོག་ཚེ་སྲོག་ལེགས་ཅན noun
sok tsé sok sem chen

ජීවිත
jaīvaitaya

མི་ཚེ / སྐྱེ་ཞགས / ཚེ / སྲོག་ཚེ་སྲོག / སྲོག་ཚེ་སྲོག ལེགས་ཅན

སྲོག་གཅོད་འབད་མི noun
sok chö bé mi

ඝාතකයා
ghaātakayaā

འབད་མ་ཚུགས་པའི་ཤུ/ལག་དབུགས / བཏེག་ནི / བཏེག་པ / ཏག་ནི / ཏང་ནི / ཏང་བ / ཏན་ནི / ཏུང་སྐ / བཏུང་ནི / བཏུང་བ / འཇོམ་ནི / ཕེལ་ནི / ཐོ་ཁ་ནི / ཁ་ལོ / ཁ་ལོ་ཅན / ཁ་ལོ / ཁ་ལོ / ཁ / ཁ / ཁ

སོག་ཆགས་ཀྱི་ཨམ *noun*

sok chak kyi am

බිසව

baisava

བྲེའུ་གཱ་གི་ལྷམ / རྒྱལ་མོ / རྒྱལ་བཙུན / མོག་མང་རྒྱུད་མཁྱེན་མཁན / སོག་ཆགས་ཀྱི་ཨམ / སྒོག་ཆགས་ཀྱི་ཨ / ཏྲས་གི་ཨ་ཞེ / བཙུན་མོ / མོ་དབུ་མོ་དབུ་ཤོས

ආදිපාදවරිය

ādaipaādavaraiya

བྲེའུ་གཱ་གི་ལྷམ / རྒྱལ་མོ / རྒྱལ་བཙུན / མོག་མང་རྒྱུད་མཁྱེན་མཁན / སོག་ཆགས་ཀྱི་ཨམ / སྒོག་ཆགས་ཀྱི་ཨ / ཏྲས་གི་ཨ་ཞེ / བཙུན་མོ / མོ་དབུ་མོ་དབུ་ཤོས

රැජින

raæjaina

རྒྱལ་མོ / རྒྱལ་བཙུན / མོག་མང་རྒྱུད་མཁྱེན་མཁན / སྒོག་ཆགས་ཀྱི་ཨམ / སྒོག་ཆགས་ཀྱི་ཨ / ཏྲས་གི་ཨ་ཞེ / བཙུན་མོ / མོ་དབུ་མོ་དབུ་ཤོས

སོག་ཆགས་ཉ་ལག་རྩུ *noun*

sok chak nya pak tsu

ගොවිපළක්

gaeāvaipaḷaka

སྒྲ་རྡར་གསོ་ཐང་ / གསོ་སྒྲོང་ཁང་ / སྒོག་ཆགས་ཉ་ལག་རྩུ / ཞིང་ཁ / ཞིང་ལྗོམ / ཞིང་པ་སྒོང་སའི་ལྗོམ

ෆාම්

faāma

གསོ་སྒྲོང་ཁང་ / སྒོག་ཆགས་ཉ་ལག་རྩུ / ཞིང་ཁ / ཞིང་ལྗོམ / ཞིང་པ་སྒོང་སའི་ལྗོམ

སོག་མེད *noun*

sok mé

අනියම්

anaiyama

བེམ་པོ / ཅ་ཆས / ཅ་ལ / དཀའ་ངལ / མཁོ་ཆས / ཁྱད / ལྟ / ལྟ་འགན / ལས་དོན / གནད་དོན / གནས་སྟངས / ངང་ཚུལ / ངང་པོ / ཉོ་ཚོང / སྒོག་མེད / ཚོང / བཙོང་འགོར / ཚོང་འཛིལ / ཚོང་ལྟ / ཚོང་ལས / དཔེར་ན་ སེམས་ཀྱི་ཁྱད་ཅིག་ངང་ཁྱབ

දෙයක්

daeyaka

བེམ་པོ / ཅ་ཆས / ཅ་ལ / བཙུད / བཙུད་དོན / དོན་སྙིང་ / ཆུ་ཆ / ཆུ་ཚུལ / དཀའ་ངལ / མཁོ་ཆས / ཁྱད / ལྟ / ལྟ་འགན / ལས་དོན / གནད་དོན / གནས་སྟངས / ངང་ཚུལ / ངང་པོ / སྙིང་པོ / རས་ཆ / སྒོག་མེད / ཚོང / ཚོང་འཛིལ / ཚོང་ལྟ / ཚོང་ལས / གཞི་དོན / དཔེར་ན་ སེམས་ཀྱི་ཁྱད་ཅིག་ངང་ཁྱབ

වියාපාරික

vayaāpaāraika

བེམ་པོ / ཅ་ཆས / ཅ་ལ / དཀའ་ངལ / མཁོ་ཆས / ཁྱད / ལྟ / ལྟ་འགན / ལས་དོན / གནད་དོན / གནས་སྟངས / ངང་ཚུལ / ངང་པོ / ཉོ་ཚོང / སྒོག་མེད / ཚོང / བཙོང་འགོར / ཚོང་འཛིལ / ཚོང་ལྟ / ཚོང་ལས / ཚོང་རིག / དཔེར་ན་ སེམས་ཀྱི་ཁྱད་ཅིག་ངང་ཁྱབ / ཚོང་རིག ཚོང་ལས

སོག་རྒྱང་ *noun*

sok lung

ඔක්සිජන්

okasaijana

སྒོག་རྒྱང་ / འཚོ་རྒྱང་

སོག་ལས་སྐྱེ་བའི *adj*

sok lé kyewé

කාබනික

kaābanaika

རི་མ་བཞིན་ཀྱིས / སོག་ལས་སྐྱེ་བའི / དབང་པོའི

སོག་ལྡན *noun*

sok den

ජීවියා

jaīvaiyaā

གཅིག་ལུ་གཅིག་བཅུན / སྐྱེ་ལྡན / སོག་ལྡན

ජීවන

jaīvana

འབར་བཞིན་པའི / ཏ་ཚུགས་པའི / ཐུང་ནི / སྐྱོག་ཆུན་ལྡན་པའི / མེ་ཚུལ་ཅུ / གནས་ནི / གནས་པའི / ངང་ཚུལ་ཅན / གསོ་ཐང་པའི / ཕུར་ནི / ཕུར་ཁ / ཁྱིམས་སྲུང་འགག་པའི་཮་ཆུན / ཚུར་མོའི་གསོ་ལ / ཡུན་གནས་པ

སོག་ཁྱབ *noun*

sok kyap

සුරකින්න

saurakainana

ཐུར་བཞེད / དགྱ་ལེ / ཆུལ་ཏགས / བཀག་ནི / བསྒྲལ་ནི / ཉེན་སྐྱོལ / ཉེན་ཐུགས / ཉེན་ཐུགས་འབད་ནི / ཉེན་གྱང་འབད་ནི / ཉེན་ཤུལ / སྒོག་ཐུགས / སྒོག་ཐུགས་འབད་ནི / བཏུང་ནི / ཐུང་ར / ཁྱིམས་གྱང་འགག་པའི་཮་ཆུན / ཚུར་མོའི་གསོ་ལ / མཚོན་ཐུགས

හැර

haæra

མ་གཏོགས་མེ / མ་འཁྲིལ་མེ / མ་བརྗེ་བར / དཔེགས་བསལ / ཉེན་ཐུགས / ཉེན་ཐུགས / ཉེན་ཐུགས་འབད་ནི / ཉེན་ཐུགས / ཉེན་ཐུགས་འབད་ནི / ཉེན་ཤུལ / སྒོག་ཐུགས / ཐུགས་ཐུགས་ཀ / ཁ་ཤས་ཀར་ཆེད་ཀ / བཏུང་ནི / ཐུང་ར / ཁྱིམས་ཐུང་ལག་ལ་ཁ་ཤ / ཚུ་ཆ / ཁ་ཤ / ཁ་ཤ / ཁ / ཁ / ཁ

སོལ་མཐུན་མིན་པའི། adj
söl tün min pé

अविधिमत्
avaidhaimata

དུས་རིམ་ལྡར་མིན་པ། / དུས་ཐོག་མིན་པ། / ལུགས་མཐུན་མིན་པའི། / རིམ་སྒྲིག་མིན་པའི། / རིམ་མཐུན་མིན་པའི། / སོལ་མཐུན་མིན་པའི། / བསྐར་ཚགས་མིན་པའི

विषम
vaiṣama

དུས་རིམ་ལྡར་མིན་པ། / དུས་ཐོག་མིན་པ། / ལུགས་མཐུན་མིན་པའི། / རིམ་སྒྲིག་མིན་པའི། / རིམ་མཐུན་མིན་པའི། / སོལ་མཐུན་མིན་པའི། / བསྐར་ཚགས་མིན་པའི

སོལ་འཇྱེད། noun
söl jé

पिय
paiya

ཡ་རྒྱས / ཡ་པ / ཡར་དང་ཨར་གྱི་ཡ་པ / མི་ཚུད / མི་བདག་གོང་མ / ཕ་ཤེས / སོལ་འཇྱེད / སོལ་བཙུགས་མི / ཡབ / ཡེ་ཤྲའི་བླམ

पियाणन्
paiyaāṇana

ཡ་པ / ཕ་ཤེས / སོལ་འཇྱེད / སོལ་བཙུགས་མི / ཡབ / ཡེ་ཤྲའི་བླམ

ताततें
taātatae

ཡ་པ / ཕ་ཤེས / སོལ་འཇྱེད / སོལ་བཙུགས་མི / ཡབ / ཡེ་ཤྲའི་བླམ

སོལ་རྒྱུན། noun
söl gyün

उरुमय
uraumaya

ཐུར་སོལ / ནོར་ལྷལ / ཆྱིང་ཤུལ / ཕ་ཁྱུད / ཕ་གཤིས / ཤུལ་འབབ / ཤུལ་ཁྱུད / ཤུལ་ནོར / ཤུལ་བཞུང / སོལ་ཁྱུན / སོལ་ལྷུན

སོལ་རྟེན། noun
söl ten

समारकय
samaārakaya

དབུན་རྟེན / ཆུལ་ལས་ཀྱི་ཆུལ་ར བས་ནང་ཏེས་དབུན་ཞུ་བོས་པའི་ ཁྱིམ་དང་ཕོའི་ཀ་རིང་ཚུ་བ / མི་ཡོངས་ཀུན་ཅན་ཁྱོ་ཐེས་ལུ ་དབུན་པའི་ངོན་ལུ་བཞེངས་པའི་འདུ་ཐུ / སོལ་རྟེན

ལྷ་བསྲེ། noun
la sé

मिश्ररणय
maiśaraṇaya

གཙེག་ལར་ཐྲོར་ནི / འཛེས་ཐྲོར / འཛེས་ནི / བཟློག་ནི / ལྷ་བསྲེ / ལྷ་བསྲེ་ནི / ཚར་ཆུབ་ནི / ཚར་ནི / ལྷ་འཛོམས་ནི

मिक्सें
maikasa

གཙེག་ལར་ཐྲོར་ནི / འཛེས་ཐྲོར / འཛེས་ནི / བཟློག་ནི / ལྷ་བསྲེ / ལྷ་བསྲེ་ནི / ཚར་ཆུབ་ནི / ཚར་ནི / ལྷ་འཛོམས་ནི

ལྷ་བསྲེས་བསྲེས། adj
la sé sespa

मिश्र
maiśara

གཙེག་འཛོམས་ཀྱི / འཛེས་འཛོམས / ལྷ་བསྲེས་བསྲེས / ཕྱམ་འདུ་འདུ་ཟ / ལྷ་ཚོགས་ཀྱི

ལྷ་བསྲེས་བསྲེས་ཤ། adj
la sé seswa

अपवित्रर
apavaitara

ལྷ་བསྲེས་བསྲེས་ཤ / ཕྱམ་ཆུད་ཆུད་པའི / མི་གསང་བ / གསང་ལྷ་མེད་པའི / བསོག་པ

ལྷ་ཐང་ noun
lap tang

भाषा
bhaāṣaā

ཁ / ཁ་སྐད / ལྷ་ཐང / ལེགས་ལྷུར / གསལ་བཤད

प्रकाशनय
parakaāśanaya

འགས་ལྷ / མེ་དམར་ས་ཚོང་ལྷ / བར་རྒྱགས / བཙོ་ཐང / ལྷ་ཐང / ལྷ་ཐང་ / ཆུམ་འགྱུར / ཆགས་བཤད / བསམ་བཙོ་ / ཚོར་རྩམ

साकचैषाव
saākacachaāva

ཁ་ལྷབ / ཁ་ལྷབ་ནི / ཁ་འཚོན་ནི / ལྷབ་ནི / ལྷ་ཐང / ལྷ་ཀློགས་ནི / ལེགས་ལྷུར / ལེགས་ལྷུར་གཅང་ནི / ཐོ / ལོ་ཐུན / ཐོ་ལྷབ་ནི / གསལ་བཤད / གསལ་བཤད་འདུ་ནི / བཤད་ནི / བཤད་ཐོ / བཤད་ཐོ་གཅང་ནི / གསུང་ཡིག / གསུང་ཡིག་གནང་ནི / གསུང་ཡིག་ཁ་ཤས / ཁ་ཤས / ཁ་ཤས / ཁ་ཤས / ཁ་ཤས / ཁ་ཤས / ཁ་ཤས / ཁ་ཤས / ཁ

भाषामय
bhaāṣaāmaya

ཁ / ཁ་སྐད / ལྷ་ཐང / ལེགས་ལྷུར / གསལ་བཤད

बैदाहाएरीमे
baedaāhaæraīmae

ཌཱ་ཝ

दिव
daiva

ཁ / ཁ་སྐད / ལྷ་ཐང / ལེགས་ལྷུར / གསལ་བཤད

कथाव
kathaāva

ལྷ་ཐང / ལེགས་ལྷུར / ལོ་ཁྱུས / གཏམ་ཁྱུས / གསལ་བཤད / ལྷུང་

कताव
kataāva

འདས་པའི་ལོ་ཁྱུས / ཆུལ་རབས / ཁ / ཁ་སྐད / ཁ་འཚོན་ནི / ལྷ་ཐང / ལེགས་ལྷུར / ཟླ / ལོ་ཁྱུས / ཟླ་ལྷ་ནི / གཏམ་ཁྱུས / གསལ་བཤད / བཤད་ཐོ / བཤད་ཐོ་གཅང་ནི / ལྷུང / གསུང་ཡིག / གསུང་ཡིག་གནང་ནི / གསུང་བཤད

भाषाव
bhaāṣaāva

ཁ / ཁ་སྐད / ལྷ་ཐང / ལེགས་ལྷུར / གསལ་བཤད

ལྷ་ནང་ noun
lap wang

शबद
śabada

ལྷ / ལྷ་གདངས / ལྷ་ངན་ངས / ཐ་ཚིག་ཁ་ཤས་འགྱུར / བཏོད་ལྷ་ཆོན་ནི / བཏོད་དབང / ཝཱང / ཝཱང་ཙོར / ཁའི་རང་དབང / ལྷ་ནང་ / བཤད་ནང / ཚོགས་ཆུན / ཚོགས་ཆུན་བཙུགས་ངུས / ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆུན / ཚོར་བ / ཌར་ལྷ

हाड
haṅḍa

ལྷ / ལྷ་གདངས / ལྷ་ངན་ངས / ཐ་ཚིག་ཁ་ཤས་འགྱུར / བཏོད་ནང་ / ཝཱང / ཝཱང་གདངས / ཁའི་རང་དབང / ལྷ་ནང / བཤད་ནང / ཤ་ཤུགས / ཚོགས་ཆུན / ཚོགས་ཆུན་བཙུགས་ངུས / ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆུན / ཚོར་བ

ལྷ་ནི། verb
lap ni

कियनन
kaiyanana

བཏང་ལྷོད་ནི / བཏང་ཅཚོན་ནི / བཏུང་ནི / ལྷ་ནི / མ་ཏི་བཏབ / བསལ་ནི / བསམ་བཅར་བཤད་ནི / བཤད་ནི / ལྷོད་ནི / ཕྱན་གཡང་ནི / ངཟེ་བ་ཕྱེ་ནི

हेलि
haeḷai

ཕྱི་ཁར་བཏོན་ནི / ལྷ་ནི / གསང་གཡམ་ཕྱ་ཏ / གསལ་བཟློགས་འབད་ནི / ཁེལ་བཙུག་ནི

प्रकाश
parakaāśa

བཏང་ཕྱོན་འབད་ནི / ཁྱབ་བཟློགས་འབད་ནི / ལྷ་ནི / ལྷེལ་བཟློགས་འབད་ནི / བསམ་བཅོང་འབད་ནི / ལྷ་ནི / གསལ་བཟློགས / གསལ་བཟློགས་འབད་ནི / གསལ་ལྷོན་འབད་ནི / བཤད་ནི / ལྷོན་བཟློགས / ཚོང་བཟློགས་ནི

ऐमतुम
æmataauma

འབོད་ལཱཀ་ཁ་ནི / འགོ་ནི / བཅར་ནི / བཟློད་འཕེན / ཟློད་འཕེན་གཡང་ནི / མཚལ་ཕུད / ཝཱང / ཝཱང་འགོ / ཝཱང་ཀྱོ་འགོ / ཝཱང་ཀྱོ་ནི / ཝཱང་ཤུགས་ཐེ་ཀྱོ་ནི / ཝཱང་ཤུགས་ཅན / ཁགོང་ཡིག་ཐེ / ཁ་ཤས / ཕྱེ་ངཱ / ཕྱེ་ངཱ ཁགོང་ལྷ་ཚོར་ནི / མིང་བཏགས་ནི / ཐུ་ནི / ཏ་ཡོད / ཕྱེ་ངཱ ཁགོང་ལྷ

गैहि
gaihai

ཐོང་ཁྱིམ / ཐོང་ས / ཐོང་ཁྲི / ཀུ་ལྷིག་འབད་ནི / བཀལ་ནི / ལྷ་འགན / ལྷས་ནི / གཏན / གཏད་ངོན / ས་ཁར་བཞག་ནི / ས་གཏན / བཙུགས་ནི / བཞག་ནི / ཁ་ཡོག ལྷ

साकचैषाव
saākacachaāva

ཁ་ལྷབ / ཁ་ལྷབ་ནི / ཁ་འཚོན་ནི / ལྷབ་ནི / ལྷ་ཐང / ལྷ་ཀློགས་ནི / ལེགས་ལྷུར / ལེགས་ལྷུར་གཅང་ནི / ལྷ / ལོ་ཁྱུས / ཟླ་ལྷབ་ནི / གསལ་བཤད / གསལ་བཤད་འདུ་ནི / བཤད་ནི / བཤད་ཐོ / བཤད་ཐོ་གཅང་ནི / གསུང་ཡིག / གསུང་ཡིག་གནང་ནི / ལྷ / ལ

ལྷ་ཐའི་ཚོགས། noun
lap pé tsik tam dang tsik sum ta bu

ཀཏམ་ངང་ཚོགས་གསུམ་ལྷ་བུ

वचनय
vacanaya

ཁ་ལས་ལྷབ་པའི་ཟླ / ཁས་ལེན / ཟླ / གཏམ་ཁྱུས / ཁཏམ / ཁཏམ་ངང་ལོ་ཁྱུས་ལྷ་ཏ / ཚོགས་ཐོར་ས་ཡི / ཚོགས་ཐོ་ཅི་ལྷ་ཏ / ལྷབ་པའི་ཚོགས / ཁཏམ་ངང་ཚོགས་གསུམ་ལྷ་ཏ / ཚོགས ཁིང་ཚོགས ཚོགས་འབྲ

ལྷ་ཁྱུགས་ནི། verb
lap tsuk ni

साकचैषाव
saākacachaāva

ཁ་ལྷབ / ཁ་ལྷབ་ནི / ཁ་འཚོན་ནི / ལྷབ་ནི / ལྷ་ཐང / ལྷ་ཀློགས་ནི / ལེགས་ལྷུར / ལེགས་ལྷུར་གཅང་ནི / ཟླ / ལོ་ཁྱུས / ཟླ་ལྷབ་ནི / གསལ་བཤད / གསལ་བཤད་འདུ་ནི / བཤད་ནི / བཤད་ཐོ / བཤད་ཐོ་གཅང་ནི / གསུང་ཡིག / གསུང་ཡིག་གནང་ནི / ལྷ / ལ

ལྷ་འབྲི། noun
lap dri

अण
aṇa

ཐྲེལ་ལས / བཀའ་ཐོག / བཀའ་ཆུ / བཀའ་ཆུ་གནང་ནི / བཀའ་ཐོག / བཀའ་གནང་ནི / ལགོང་ཆུ / ལགོང་ཆུ་ཕྱིན་ནི / ལྷབ་འཛི / དཔལ་ལྷ / དགོང་འཛི / ཤེས་ཡོན / མཐོང་གསལ་ཆེ་ནི / འཕོག་འགོ་ལྷན་ནི / ངལང་ཚུར / ངལང་ཚད་ཡོད་ནི

ལྷ་ལྷོན། noun
lap tön

नयाय
nayaāya

ཤུལ་མཐའ / ལྷབ་ལྷོན / ཕ་བ / ཆུམ་གཞན་ འདོད་ཚུལ

धर्मय
dharamaya

བདག་ལྷང་འབད་ནི / དེབ / ཤུལ་མཐའ / ལྷབ་ལྷོན / ཉེས་མེང་ལགོང་ནི / ངལ་ཆ / ངལ་དེབ / ཕ་བ

ལྷར། adv
lar

नाव्तत
naævatata

ང་ཅང / ལྷར / ལོག་ལྷ / ཡང་བཟླར

तवमत
tavamata

ང་ཅང / ང་ལྷ / ང་ལྷ་ཡང / ང་ཁྱུན / ངེ་འབད་ཁ་ད / ངེ་ལྷ་ཕེད་ཅང / ངེ་ལྷ་ཕེད་ཅང / བདེ་ལྷོད་ཀན / ངེ་ལྷོད་ཀྱི་རང་བཞིན / ངེའི་རིང / ངེ་ལྷར་ན་ཡང / ལྷ་མེད / འཛེལ་བ་མ་འབད་བ / ཀ་ངེ་ལྷ་ཕེད་ཅང / ཀ་ངེ་ལྷ་ཅང / ཉེང་ཤལ་རང / ཕེད་ཅང / ཕེད་ཅང / ཕེད་ཅང་རང / ཕེད་ཏེ་འབད་ཅང / ཕེད་ཏེ་འབད་ཅང / ཕེད་ཏེ་འབད་ཅང / འཇམ་བཟུགས་ནི / ཇི་ལྷར་ཡང / ལྷ་མེད / ཁུ་ཐེལ་ལ་ས / ཁུ་ཐེལ་ལ་ས་ལྷ / ལ

नाव्त
naævata

ང་ཅང / ང་ལྷ / ང་ལྷ་ཡང / ང་ཁྱུན / ངེ་འབད་ཁ་ད / ངེ་ལྷ་ཕེད་ཅང / ངེའི་རིང / ཀ་ངེ་ལྷ་ཕེད་ཅང / ཕེ་ལྷ་ཕེད་ཅང / ཕེ་ལྷ་ཕེད / ཁ་ལ / ཁ / ཁ / ཁ

སྐོག་འཇལ་རྒྱབ་ནི་ verb
lok jel kyap ni

වන්දි

vanadai

རྒྱུ་འཕྲུས / རྒྱུ་འཕྲུས་སྐོར་ནི་ / ཚེ་ལན་ / སྐོག་འཇལ་ / སྐོག་འཇལ་རྒྱབ་ནི་

སྐོག་སྐོག་དངུལ་ཕྱེ་མ། noun
lok lok ngül ché ma

විනිමය

vainaimaya

ཕྱིར་བཅོས / ཕྱིར་བཅོས་འབད་ནི་ / འཕྱར་ནི་ / འཕྱར་བ / བཟོ་སོར / བཟོ་སོར་འབད་ནི་ / དངུལ་སེལ་མ / དངུལ་སོར / འཚོ་འཕྱར / བསམ་འཆར་བཟོ་སོར / སོར་བ / སོར་ལྷོད / སོར་ནི་ / སྨྲོད་ལེན / ཚོས་ཀ་བསྡུར་ནི་ / ཚོང་ཕྱིར་ཁང་ / སྐོག་སྐོག་ དངུལ་ཕྱེ་མ

ལས་ཀ། noun
logpa

පරිමාණ

paraimaāṇa

འཚོར་ཚད / ལྷུན་ས་ཚད / ངན་ཚད / བཏང་རྒྱས / བཏང་མཚོན / ཐུ / ཐུ་ཚད / འཇལ་ཆས / འཇལ་ཚད / ཕྱེད་ཚད་འཇལ་ཆས / སྐོགས / གནས་ཚད / ཉ་ལྷགས / ཡོག་ཚོད་བསྡུ་ནི / ཡུར / གསོར / ཐག་རིམ / ཐལས་ལམ / ཚད / ཚད་འཇལ་ནི / ཚད་རྒྱས / ཚད་བཏོན་ནི / བར་ཐག་ བར་རིམ

පියවරක්

paiyavaraka

འཚོར་ཚད / ལྷུན་ས་ཚད / ངན་ཚད / བཏང་རྒྱས / བཏང་མཚོན / ཐུ / ཐུ་ཚད / འཇལ་ཆས / འཇལ་ཚད / ཕྱེད་ཚད་འཇལ་ཆས / སྐོགས / གནས་ཚད / ཉ་ལྷགས / ཡོག་ཚོད་བསྡུ་ནི / ཅོལ་ངན་ཐུ་ཚད / ཡར་ / གསོར / ཐག་རིམ / ཐལས་ལམ / ཚད / ཚད་འཇལ་ནི / ཚད་རྒྱས / ཚད་བཏོན་ནི / བར་ཐག་ བར་རིམ

ལྷང་ནི་ verb
long ni

මතු

matau

ཐོན་ཐང / ཐོན་ལྟས / ཐོང་ལྟས་བཏོན་ནི་ / གཏོང་ཁར་སྐབ་ནི་ / བཐུ་ལེན / བཐུ་གསོག / ཕེན་རྒྱ་བཏབ་ནི་ / དཀའ་ངལ་ཕྱིན་ནི་ / སྐོང་ནི་ / ཉེན་ཁ་བཀལ་ནི་ / འཛིན་ནི་ / ཚཚོ་སྐྱོང་འཁོར་ནི་ / ཡར་འཕར་ནི་ / ཡར་ཁེང་འཁོར་ནི་ / ཡར་ཁེང་ནི་ / ཡར་འཕྲུ་ནི་ / བཐུ་གསོག ཁ་ཕོ་ནི་

ལྷང་བཟླ་ནི་ verb
long ta ni

ගවේෂණ

gavaeṣaṇa

སྐོང་བཟླ་ནི་ / རིང་འཚོལ / གསར་འཚོལ / བཟླ་ནི་ / བཏུགས་ཞིབ / འཚོལ་སྐྱོང / འཚོལ་ནི་ / འཚོལ་ཞིབ / འཚོལ་ཞིབ་འཁོར་ནི་ / འཚོལ་བ / ཡུན་འཚོལ / ཞིབ་འཇུག་འཁོར་ནི་ / ཞིབ་འཚོལ་འཁོར་ནི་

සෙවුම්

saevauma

སྐོང་བཟླ་ནི་ / རིང་འཚོལ / བཟླ་ནི་ / འཚོལ་ནི་ / འཚོལ་ཞིབ / འཚོལ་ཞིབ་འཁོར་ནི་ / འཚོལ་བ / ཡུན་འཚོལ / ཞིབ་འཇུག་འཁོར་ནི་ / ཞིབ་འཚོལ་འཁོར་ནི་

සොයන්න

saeāyanana

འདྲི་ནི་ / ལེན་ནི་ / སྐོང་བཟླ་ནི་ / རིང་འཚོལ / བཟླ་ནི་ / འཚོལ་ནི་ / འཚོལ་ཞིབ / འཚོལ་ཞིབ་འཁོར་ནི་ / འཚོལ་བ / ཡུན་འཚོལ / ཞིབ་འཇུག་འཁོར་ནི་ / ཞིབ་འཚོལ་འཁོར་ནི

ལྷོད་ཁང་ noun
lop khang

පාසල්

paāsala

ཆུ་གཏམ་སློག་ཆགས་ཕྱེ་རིས / ཕྱེ་རིས / ཕྱེ་ཚན / ལས་ཁུངས / སློབ་གྲྭ / སློབ་གྲྭའི་དུས་ཚོད / སློབ་སྦྱོང་ / སློབ་ཁང་ / སློབ་ཡུན / རིག་སྦྱོང་ཟས / རིག་པ་གཅིག་པའི་ཕྱེ་ཚན / གནོ ཀླུགས / བོད་ཀྱི་ཚད་བཟུང་ནི / ཡིག་ / གསོབ / ཁ་ཕྱེ / ཁ་ཕྱེ་ཚད / ལས་ཁུངས / ཕྱེ་ཚན / ཕྱེ་ཚན་ཁ་ཕྱེ / ཕྱེ་ཚན / ཕྱེ་ཚན / ཕྱེ་ཚན

སྦྱོང་རྡེ། noun
lop dé

પંન્તિય
paṁtaiya

སྐེ་རྒན། / སྤྱོང་རིས། / འདུ་སྐེ། / ཐུགས། / ཁྱུ་རྒན། / སྨོན་སྐེ། / སྨོན་རིས། / སྨོན་རྒན། / རིགས། / རིགས་གཙུག / ཚན། / མཚན་ལས་སྐེ། / ངན্�/ ངན্ས། / ངན্ས་ཡ / ཡར་ཡིག ཡིར་ཀུ / རིགས་གཙུག ངན্ས་ཡ / ངན্ས། / ངན্ས་ཡ / ངན্ས། / ངན্ས་ཡ / ངན্ས། / ངན্ས་ཡ / ངན্ས། / ངན্ས་ཡ / ངན্ས། / ངན্ས་ཡ / ངན্ས། / ངན্ས་ཡ / ངན্ས། / ངན্ས་ཡ / ངན্ས། / ངན্ས་ཡ / ངན্ས། / ངན্ས་ཡ / ངན্ས། / ངན্ས་ཡ / ངན্ས། / ངན্ས་ཡ / ངན্ས། / ངན্ས་ཡ / ངན্ས། / ངན্ས་ཡ / ངན্ས། / ངན্ས་ཡ / ངན্ས། / ངན্ས་ཡ / ངན্ས། / ངན্ས་ཡ / ངན্ས། / ངন্ས་ཡ / ངন্ས། / ངন্ས་ཡ / ངন্ས། / ངন্ས་ཡ / ངন

ཧ་ཅང་ *adv*

ha chang

ঔনাৰেৱত

ōnaēvaṭa

འང་ / ཧ་ཅང་ / ཀུང་ / གཤམ་མེད་ས་མེད / ཤེན་ཏུ / ཡང་

এসেই

esae

ཕྱིས་ཀུ / ཕྱིན་ཆད / དེ་ནས་ / དེ་ཡིས / ད་ལྟ་བཅེན་ཏེ / དེ་བཞིན / དེ་བཞུམ / འདི་བཟུམ་སྟེ / ཆུབ་ལས / ཧ་ཅང་ / ཇེས་ཀུ / གཤམ་མེད་ས་མེད / ཤིན་ཏུ / ཤུལ་ལས / དེ་ནས་ཀ་ཐེ་བཟུམ་སྟེ

দ

da

འང་ / ཧ་ཅང་ / ཀུང་ / གཤམ་མེད་ས་མེད / ཤིན་ཏུ / ཡང་

তাব

tava

འང་ / བ་ཅང་ / དཀའ་ལྟེ / ཧ་ཅང་ / ཁ་ཤོང་ / ཀུང་ / ལྟག་པར / ལྟག་ཕྱེ / ལྟ་ཐབས / མང་ལུ་ལྟ / གཤམ་མེད་ས་མེད / ཤིན་ཏུ / ཡང་

অধিক

adhaika

འང་ / བ་ཅང་ / དཀའ་ལྟེ / ཧ་ཅང་ / ཁ་ཤོང་ / ཀུང་ / ལྟག་པར / ལྟག་ཕྱེ / ལྟ་ཐབས / མང་ལུ་ལྟ / གཤམ་མེད་ས་མེད / ཤིན་ཏུ / ཡང་

তাবদুৰতাত

tavadauraṭata

འང་ / བ་ཅང་ / དཀའ་ལྟེ / ཧ་ཅང་ / ཁ་ཤོང་ / ཀུང་ / ལྟག་པར / ལྟག་ཕྱེ / ལྟ་ཐབས / མང་ལུ་ལྟ / གཤམ་མེད་ས་མེད / ཤིན་ཏུ / ཡང་

ཧ་ལམ *adv*

ha lam

সমিপুৰ্ণয়েনেম

samapaūraṇayaenama

ཆ་ཚང་ལྟ / ཆ་ཚང་བར / ཧ་ལམ / ངོ་མ་རང

পাহেই

paāhae

ཧ་ལམ / ཐལ་ཆེར / ཡུངས་ཅིག ངེས་རང

মুলৌ

mauḷau

ཆ་མཉམ / ཆ་ཚང / ཆ་ཚང / ཆ་ཚང་གི / ཆ་ཚང་བའི / འགྱང་འགྱངམ / འདྲན་འདྲ / ཕྱོགས་པའི / གཱ་ར / གཱ་ར / གཱ་ར / གང་གཱངམ / གང་བ / ཧ་ལམ / ཏྲི་ལ་ཡོ / ཏྲི་ལ་ཡོར / མཇུག་བསྡུ་བའི / ཁ་ཕོར་མ་ས་ཧོངམ / ཡོ་ན / ཐྲོན་མ་ཞུགས་པ / ངོ་མ་རང / ཉག་ཀྱང / མཉམ་མཉམ / མཐའ་གཅིག་ཏུ / ཐམས་ཅད / ཐམས་ཅད / མཐར་བསྡུར་བའི / ལྷན་ལྟེ / ཡོངས་ཕྱོགས / ཡོངས་ཕྱོགས / ཡོངས་ལྟ་ཕྱོགས་པའི / ལེ་ཤ མང་རབས

এৰেহি

eraehai

དང་ / ལྷོག་ལྷོགས་ལྟ / ངོན་ལྟ / ཆུབ་ལགས་དུ / ཧ་ལམ / ཁ་ཐང་དུ / ཤོར་ཆ / ཤོར་ལས / ཚགས་ལྟ / ཐོག་ལྟ

পৰমাণৱত

paramaāṇavata

ཧ་ལམ / ལངམ / ལངམ་ལྟ / ངོ་མ་རང / ཚད་ལྡང་གི

ৱটয়ে

vaṭayae

ཆ་ཚང / འགྱལ་ཤོར / ཐོར་ཐོར / ཐོར་ཐོར / ཐོར་ཐོག / ཐོར་དབྱིས / ཧ་ལམ / ཤོར་ཆ / བཤོར་ཐྲོང / བརྡུན་ལང་གསལ་ཐོག / རེལ་རེལ / ཡོངས་ཕྱོགས / ཐོར་ཐོག ཀྱལ་ཐོར་ཐོར་མ / བརྡུན་ལང་གསལ་ཐོག ཐོ་མཐུན་ཐེ་ཚན

গঝন

gaæna

ཧ་ལམ / ཤོར་ཆ / ཤོར་ལས

সিয়লু

saiyalau

ཆ་མཉམ / ཆ་ཚང / ཆ་ཚང / ཆ་ཚང་གི / ཆ་ཚང་བའི / འདྲན་འདྲ / ཕྱོགས་པའི / གཱ་ར / གཱ་ར / གཱ་ར / ཧ་ལམ / ཏྲི་ལ་ཡོ / ཏྲི་ལ་ཡོར / མཇུག་བསྡུ་བའི / ཁ་ཕོར་མ་ས་ཧོངམ / ཡོ་ན / ཐྲོན་མ་ཞུགས་པ / མི་ཀུན / མི་ཀུན / མི་རེ་རེ་བཞིན་དུ / ངོ་མ་རང / ཉག་ཀྱང / མཉམ་མཉམ / མཐའ་གཅིག་ཏུ / ཐམས་ཅད / ཐམས་ཅད / མཐར་བསྡུ་བའི / ཡོངས་ཕྱོགས / ཡོངས་ཕྱོགས / ཡོངས་ལྟ་ཕྱོགས་པའི

সিয়লুম

saiyalauma

ཆ་མཉམ / ཆ་ཚང / ཆ་ཚང / ཆ་ཚང་གི / འདྲན་འདྲ / གཱ་ར / གཱ་ར / གཱ་ར / ཧ་ལམ / ཏྲི་ལ་ཡོ / ཏྲི་ལ་ཡོར / ཁ་ཕོར་མ་ས་ཧོངམ / ཡོ་ན / ཐྲོན་ཞུགས / མི་ཀུན / མི་ཀུན / མི་རེ་རེ་བཞིན་དུ / ངོ་མ་རང / ཉག་ཀྱང / ཧཏ་ཙམ / ཐམས་ཅད / ཐམས་ཅད / བཀྲ / ཡོངས་ཕྱོགས / ཡོངས་ཕྱོགས / ཡོངས་ཕྱོགས་ལྟ

ཧ་ལམ་འདྲ་བའི *adj*

ha lam drawé

অসল

asala

ལྷོ་ཡོགས/ལར / འཚམ་ཕོགས / གཅང་ནི / བལྟམ་ནི / འཚེལ་ཐག་ཅེ་བའི / ཏྲན་ཅེས་ཀྱི / ཕྱོ་བལྟམ་ནི / ཧ་ལམ་འདྲ་བའི / མཇུག་ལྟོམ་འབབ་ནི / མཇུག་བསྡུ་ནི / ལག་ཕ་དམ་དྲགས / ཅེ་ཕོས / གསང་བའི / ཐག་ཅེ་བའི / ཚོང་ལང་ལྟ་ཐུ / བཙན་ལ

ha lam drawé

ᱵᱚᱞᱚᱜᱚᱨ / ᱢᱷᱚᱞᱚᱢ ᱚᱞᱚᱢ / ᱢᱟᱧᱛᱤ / ᱵᱚᱞᱚᱢᱟᱱᱤ / ᱢᱷᱚᱞᱚᱢᱟᱱᱤ / ᱵᱚᱞᱚᱢᱟᱱᱤ / ᱢᱷ

ཧང་གཙོན།
hang nön — **noun**

ગાસ્તુ

gaāsatau

འགྱལ་བློ / འགན་ལག / ཧང་གཙོན། / ཁྱེལ / སྐྱོན་བཙོངས། / ཐུ་ཆ / ལུ་ལག་ངན་ལྟས / ཐོག་ཁ་ནས། / ཆེ་ཐུས / ཉེས་བསྡུགས / རིན། / ཁལ / བཟའ་འཕྲང་ / འགན་ལག / འགན་བཙོལ

ཧང་ཏོམ་གི།
hang tom gi — **adj**

હદિસિયેં

hadaisai

འདི་འཕྲོ་ལས་ཀྱི / ཧང་ཏོམ་གི / ཐོ་ཁང་ཀྱི

ཧང་རྟོག་སེམས་ཧམ
hang tok sem ham — **noun**

કમ્પના

kamapana

འདར་ནི / ཧམ་བསྡུག་ནི / སྒྲིར་ནི / སྒྱ་སྒྱག་པས་པ / ནམ་རྟོག / ཐར་ཤུགས / ས་ཡོམ་ཆུ་བུ / གསེག་ནི / ཟིར་ཟིར་འབད་ནི / ཧང་རྟོག ཅེམས་ཧམ / ནམ་རྟོག ཁནོ་ཏེ / ཐུགས་ཚུང་བའི / ཤུགས་འཛམ་པའི / སོད་ས་ཁོ / ཐར་ཐུགས / མཐུན /

ཧང་བཏགས
hé tak — **noun**

પરકાએપા

parakaeāpa

ཧད་བཏགས / ཕུང་ཐི / དགྱུག་ཁཱི

ཧང་བཏགས་འཕྱལ་ནི
hé tak pül ni — **verb**

બેમ

baēma

ངོས་ཕལ་ནི / ངོས་བཏོན་ནི / ཧང་བཏགས་འཕྱལ་ནི / ལས་འཕྱལ་ནི / བོག་བཏོན་ནི

ཧན་ཏོང་ཏོ
hen tong to — **adj**

સુમૌદુ

saumaudau

ཆར་པ་ངང་ཆྱང་མ་ཆུ་བྱ / དམ་ངམ་མེད་པའི / མཁའ་ས་ཆེ་བའི / ཐུ་འཛམ་པའི / དེ་ཞིམ་པའི / མཛོས་ཏོག་ཏོ / ཁ་ངང་ཡང་བསྡུན་བཏུབ་པའི / ཐུར་བཙོས་འབབ་བཏུབ་པའི / ཧན་ཏོང་ཏོ / ཉིང་ཁང་ས / ཀུམ་ཡྱུག་ཡྱུ / འཛམ་ཆུ / འཛམ་ཐུག་ཐུ / འཛམ་ངུགས་པའི / ཅུམས་ལྷིང་ཅན / ཟླང་ཧན་པའི / བཀྲག་བཏུབ་པའི / བཀྲག་ཚ་མ་ངུགས་པའི / ཐྲོད་ཐྲོད་ / མཁར་ཟས / མཁར་མོ / མཁྱེན་ཁྲག་ཅན / མཁྱེན་ཏོང་ཏོ / ཤུགས་ཚུང་བའི / ཤུགས་འཛམ་པའི / སོད་སོད / ཐུགས་མཐུན /

ཐུམཏ
saumaṭa

ཆ་གླངས / ཆར་པ་ངང་ཆྱང་མ་ཆུ་བྱ / དམ་ངམ་མེད་པའི / མཁའ་ས་ཆེ་བའི / ངོ་མཁན / ཐུ་འཛམ་པའི / འདུ་མཁན / འདུ་ཐྲོམས / འཛན་འཛ / ཀུ་ཐང་ / ཧན་ཏོང་ཏོ / ཤུགས་ཡྱུག་ཡྱུ / འཛམ་ཆུ / འཛམ་ཐུག་ཐུ / འཛམ་ངུགས་པའི / ཅུམས་ལྷིང་ཅན / ཁོང་མཁན་པའི / འགོང་ཐྲོམས / འཛན་ཏོང་ཏོ / ཤུགས་ཚུང་ཅན / ཤུགས་ཚ་ཁ / ཐུགས་ཚ / ཐུགས་ཚ / ཐུ་ཐང / ཐུ་ཐང / ཐུ་ཐང

ཀེ་ལི་ན་མ
kaelainama

འབའ་ཞིག / བར་ཚད་མེད་པའི / ཅིག་རང་ / ཏ་སྟོ / ཏ་སྟོ་རང་ / དེ་ཁ་རང་ / དེ་མ་ཐག་ཏु / བདེན / བདེན་པ / འདི་གི་ཉེ་མ་རང་ / འདི་གི་ཤུལ་མ་རང་ / འདི་རང་ / འདི་འཕྲོ་ལས་རང་ / ཏང་པོ / ཏང་པོ / ཏང་པོར / འཕོལ་མེད / ཆུན་ཚད་མེད་པའི / ཉིང་ཁང་ས / འཚམ་ཏོང་ཏོ / སྨོན་མེད / ལངས / ངེས་བདེན / ཁོས་ལྟན / ཁོས་པ / རན་པ / ཐང་ཀར / ཏན་ཏན / ཐོབ་དཀར / ཐང་ཏང་ཏ / ཐང་ཐང་ཆ / ཀྱེད་ཀྱེད / ཐོབ་ཀ / ཀ་ཁ / ཀ་ཁ

སྒྱིན་ཏུ
saumaudau

ཆར་པ་ངང་ཆུང་མ་ཆུ་ཏུ / ངམ་ངམ་མེད་པའི / མཁར་མ་ཆེ་བའི / སྒྲ་འཛམ་པའི / ཏྲི་ཞིམ་པའི / མཚོས་ཏོག་ཏོ / ཀ་ཀང་ཡང་བསྒྲན་བཏུབ་པའི / ཚུར་བཅོས་འབབ་བཏུབ་པའི / ཅན་ཏོང་ཏོ / ཉིང་ཁང་ས / ཀུམ་ལྷུག་ལྷུ / འཛམ་ཆु / འཛམ་ཐུག་ཐु / ཐང་ཀར / ཕུ་ཁ / ཕ་ཁ

ཀཔཊི
kapaṭai

བཅ་བཏྲིད་ཁོག་ཥོ / ཐྲུང་ངན་ཐག / ངོད་རིལ་རི / མཀྱ་བདེ་ཐུག / མཁྱོག་ངན་ཐུག / མཁྱོག་ཁ་ར / ཉིང་ཁང་ས / ཐྲོ་རིག་ཁུ / རིག་པ་ཁུ / ཀྱེ་ཁ / ཀྱེ་ཁ

ཨ་ཅཻ
ucaita

འབའ་ཞིག / བར་ཚད་མེད་པའི / ཆ་འཛོག་ཁུ / ཅིག་རང་ / ཏ་ཐྲོ / ཏ་ཐྲོ་རང་ / བདེན / བདེན་པ / འདི་རང་ / ཏང་པོ / ཏང་པོ / ཏང་པོར / འཕོལ་མེད / ཆུ་མཚན་ལྟན་པའི / ཆུན་ཚད་མེད་པའི / ཉིང་ཁང་ས / འཛའ་རིལཆོ / འཛམ་ཏོང་ཏོ / ཐྲོ་ཁ་ཁ / ཐང་ཀ / ལེགས་ཕོམ / ཐྲོ་ཐོས་ཁ / ཐང་ཀ / ཁ / ཐང་ཀ / ཐང་ཀ / ཐོས་ཕ / ཐོས་ལ / ཐང་ཀ / ཐང་ཀ / ཐོས་ཁ / ཐང་ཀ / ཐང་ཀ / ཐང་ཀ

ཨ་ཏི་ཡ་ཏ།

idairaiyaṭa

དཔྱལ་ཤ / དང་ཕ / འདས་པའི་དུས / གཙོང་ཁ / གཙོང་ཁྲིད་པ / ཐོག་ལས་རམ་འབད་ནི / མཏན་ལ / ཁོང་དུ་འཚལ་ནི / ཁེ་མ / ཁེ་མ / ཁེ་མ་ལས / ཁེ་མའི / བཟླས་ནི / ཐུ་ཁོང་ལས / ཐོན་མ / གཏུ་ནི / ཐོངས / ཁྲིད་མོའི་ནང་གཙོང་ཁར་རྒྱ་མེ

ཧེ་མ་གི་ཐོན་རབས་ཀྱི། *adj*

hé ma gi ngön rap kyi

པཱུཪཎི

paæraṇai

དང་ཕྱའི / ཐུ་དུས་ཀྱི / ཧེ་མ་གི་ཐོན་རབས་ཀྱི

ཧེ་མ་དང་མ་གཅིག་པའི། *adj*

hé ma dang ma chik pé

ནཱཝུམ

naævauma

དེང་སང་གི / ཧེ་མ་དང་མ་གཅིག་པའི / ཧེ་མ་མེད་པའི / ཆ̀ནམ / ཐུར་མེད་ཀྱི / དབེ་གས་ར་ཀྱི / རིག་གས་ར་ཀྱི / གས་ར་ཐུབ་ཀྱི / གས་ར་ཐུང་ཀྱི / གས་ར་ཐོན་ཀྱི / གས་རབ / གས་རབ་གི / བསེལ་ཏོང་ཏོ

ནཱཝ

nava

དེང་སང་གི / ཧེ་མ་དང་མ་གཅིག་པའི / ཧེ་མ་མེད་པའི / ཐུར་མེད་ཀྱི / དབེ་གས་ར་ཀྱི / རིག་གས་ར་ཀྱི / གས་ར་ཐུབ་ཀྱི / གས་ར་ཐུང་ཀྱི / གས་ར་ཐོན་ཀྱི / གས་རབ / གས་རབ་གི

ཧེ་མ་མེད་པའི། *adj*

hé ma mé pé

ནཱཝ

nava

དེང་སང་གི / ཧེ་མ་དང་མ་གཅིག་པའི / ཧེ་མ་མེད་པའི / ཐུར་མེད་ཀྱི / དབེ་གས་ར་ཀྱི / རིག་གས་ར་ཀྱི / གས་ར་ཐུབ་ཀྱི / གས་ར་ཐུང་ཀྱི / གས་ར་ཐོན་ཀྱི / གས་རབ / གས་རབ་གི

ནཱཝུམ

naævauma

དེང་སང་གི / ཧེ་མ་དང་མ་གཅིག་པའི / ཧེ་མ་མེད་པའི / ཆ̀ནམ / ཐུར་མེད་ཀྱི / དབེ་གས་ར་ཀྱི / རིག་གས་ར་ཀྱི / གས་ར་ཐུབ་ཀྱི / གས་ར་ཐུང་ཀྱི / གས་ར་ཐོན་ཀྱི / གས་རབ / གས་རབ་གི / བསེལ་ཏོང་ཏོ

ཧེ་མ་ལས། *adv*

hé ma lé

پےرمۂ ڻ

paeramauṇa

དཔྱལ་ཤ / གཙོང་ཁ / གཙོང་ཁྲིད་པ / མཏན་ལ / ཁོ་མ / ཁེ་མ་ལས / ཐུ་འཁྱིད་ནི / ཐུ་ཁོང་ལས / ཐོངས / ཁྲིད་མོའི་ནང་གཙོང་ཁར་རྒྱ་མེ

وہاۂ ما

vahaāma

དཀྱོ་རང / དེ་ཁ་རང / དེ་མ་ཐག་ཏु / འདི་ཀི་ཁེ་མ་རང / འདི་ཀི་ཀུལ་མ་རང / འདི་འཕྲོ་ལས་རང / ཀ་དེ་མཐོག་མཐོག་ / མཐོག་ཏུ་གས / མཐོག་ས་ཡར / མཐོག་ས་ཡར / ཀ་ས་ག་ཐེ / ཁེ་མ་ཐེ / ཁེ་མ་ལས / གནའ་ངུས་ནས / ཐལ་རང / ཚ་ཅིར་བཏོན་ཏེ / ཚར་གཅིག་ཀུ

ماُلہ

maula

དཀྱོ་རང / དེ་ཁ་རང / དེ་མ་ཐག་ཏु / འདི་ཀི་ཁེ་མ་རང / འདི་ཀི་ཀུལ་མ་རང / འདི་འཕྲོ་ལས་རང / ཏུ་ཀ་ཕོར / ཀ་ཌ་མཐོག་མཐོག་ / མཐོག་ས་ཏུ་གས / མཐོག་ས་ཡར / ཀ་ས་ག་ཐེ / ཁེ་མ་ཐེ / ཁེ་མ་ལས / ཀ་ཌ་ཁ / ཁ་ཅ / ཇ̀ག་ཐལ་ཀྱི / ཐལ་ར་ཐཙོའི / ཐུལ་ལ་ཡ / ཚ་ཅིར་བཏོན་ཏེ / ཚར་གཅིག་ཀུ / ཀཱ་ཅ̀ན

کڈینمینں

kaḍainamaina

དཀྱོ་རང / དེ་ཁ་རང / དེ་མ་ཐག་ཏु / འདི་ཀི་ཁེ་མ་རང / འདི་ཀི་ཀུལ་མ་རང / འདི་འཕྲོ་ལས་རང / ཀ་ཌ་མཐོག་མཐོག་ / མཐོག་ས་ཏུ་གས / མཐོག་ས་ཡར / ཀ་ས་ག་ཐེ / ཁེ་མ་ཐེ / ཁེ་མ་ལས / ཀ་ཌ་ཁ / ཁ་ཅ / ཇ̀ག་ཐལ་ཀྱི / ཐལ་ར་ཐཙོའི / ཐུལ་ལ་ཡ / ཚ་ཅིར་བཏོན་ཏེ / ཚར་གཅིག་ཀུ

ایڈیریَٹ

idairaiyaṭa

དཔྱལ་ཤ / དང་ཕ / འདས་པའི་དུས / གཙོང་ཁ / གཙོང་ཁྲིད་པ / ཐོག་ལས་རམ་འབད་ནི / མཏན་ལ / ཁོ་མ / ཁེ་མ / ཁེ་མ་ལས / ཁེ་མའི / བཟླས་ནི / ཐུ་ཁོང་ལས / ཐོན་མ / གཏུ་ནི / ཐོངས / ཁྲིད་མོའི་ནང་གཙོང་ཁར་རྒྱ་མེ

ایکمنینں

ikamanaina

ག་དེ་མཐོག་མཐོག་ / མཐོག་ས་ཏུ་གས / མཐོག་ས་ཡར / ཀ་ས་ག་ཐེ / ཁེ་མ་ཐེ / ཁེ་མ་ལས / ཀ་ཌ་ཁ / ཁ་ཅ / ཇ̀ག་ཐལ་ཀྱི / ཐལ་ར་ཐཙོའི / ཐུལ་ལ་ཡ / ཚ་ཅིར་བཏོན་ཏེ

ایکالہ

akala

ད་ཀྱོ་རང / ཏ་ཁ་རང / ཏ་མ་ཐག་ཏु / ཀ་ཏ་ཀ་ཀ / ཀ་ཏ་ཀ་ཀ / ཀ་ཏ་ཀ་ཀ / ཏ་ཀ་ཀ / ཏ་ཀ / ཏ་ཀ / ཏ

རྔད་ནི *verb*
hé ni

කරන්නේ
karananae

འགོ་བཤོལ་ནི / རྔད་ནི / སྒྲ་ཆུ་ཏ / ཐུག་ནི / གནས་ནི / ཆ་ནི / ཐོང་ནི / ཁེས་ནི / བཏུན་ནི / རྟོགས་ནི / མཐོང་ནི / འཐོབ་ནི / ཚོར་ནི / གཞི་ལྷ་གནས་ནི / གཞི་བཤོལ་ལས་ནི / གཞི་བཤོལ་ནི / གཞིར་བཞག་ནི

හමු
hamau

འགོ་བཤོལ་ནི / རྔད་ནི / སྒྲ་ཆུ་ཏ / ཐུག་ནི / གནས་ནི / ཆ་ནི / ཐོང་ནི / ཁེས་ནི / བཏུན་ནི / རྟོགས་ནི / མཐོང་ནི / འཐོབ་ནི / ཚོར་ནི / གཞི་ལྷ་གནས་ནི / གཞི་བཤོལ་ལས་ནི / གཞི་བཤོལ་ནི / གཞིར་བཞག་ནི

රැස්වීම
raæsavaīma

འདོད་པ་བསྐང་ནི / གཙོ་བཤུག / འགན་ནི / དུས་ཚོད / དུས་ཡུན / འཛོམས་འདུ / རྔད་ནི / སྨོན་རིག་ཤོ / ནམ་དུས / ཮་ཕྱིང / ཮་འཐད / ཆ་ནི / ཤ་བ་འགྲུབ་ནི / བསུ་ལེན་འབད་ནི / ཐོད་འགན / ཚོགས་དུས / ཚོགས་ཐུན / ཟང་འགྲོ་ཆུ་ཏ / ཞལ་འཛོམས

සෞයා
saeāyaā

ཕྱན་ནི / གཙོ་ཐུག / དགོ་ནི / འགོ་བཤོལ་ནི / མཁན་ཟློར་ཆུབ་ནི / རྔད་ནི / ཆུ་ཆ་ཏ / ཆ་ནི / ཐུག་ནི / གནས་ནི / ཮་ཕྱིང / ཮་ཕྱད / ཆ་ནི / ཐོང་ནི / ཁེས་ནི / བཏུན་ནི / རྟོགས་ནི / མཐོང་ནི / འཐོབ་ནི / ཚོར་ནི / འཕྲང་ནི / ཁམས་ནི / ཐལ་ནི / ཁ་ཕ་ཤ་ཤ / ཁ་ཕ་ཤ / ཁ་ཕ / ཐ་ཤ / ཐ་ཤ / ཐ་ཤ

ཧྲིལ་ཐུམ adj
hril bum

ঘন

ghana

འགོར་ཆེ་བ / དཀོན་སྐྱོང / ཏོད་རིལ་རི / ཏོག་རྡོག་རིལ་རི / སྒྲོང་སྒྲོང / གཾ་དགས / ཧྲིལ་ཐུམ / སྐྱ་པགཱ་པ / ཁ་འཚམས་པའི / ཁ་མཐུན་པའི / སྐོང་མ་འཕེལ་པའི་སྐད / ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་ཏོན / ལེགས་པོཏ / ཐོན་གཏད་ཚུགས་པ / དམིགས་བསལ་མཐུན་བཤེས / ཁབ་ཀུང / ཕོན་ཆེ་བ / རིག་པ་དམན་པ / ཐ་གྱས་ཀ / ཅན་ཅན / ཁྱིམ་ཆེ་བ / ཆུ་ནགས / ཐུག་ཁབ / ལག་ཏུ / ཕན་ཚུན་ཁ / ཁ་ཤས་ཀ / ཐ་ཚན / ཕ་ལེས / ཐོལ་ལའི / ཁ་ཤ་ཡ / ལ་ལ་བཅུག་པར་བཞག་པའི་རོ

ཨ་ཁུ noun
a khu

মামা

maāmaā

ཨ་ཁུ / ཨ་ཞང་ / ཡུང་ཀུལ

ཨ་གདན noun
a den

ডয়পর্

ḍayapara

ཨ་གདན / ཆུ་ལྟར

ཨ་ཅོ་གདོང་དཀར noun
a cho dong kar

পැনැඩා

paænaḍaā

ཨ་ཅོ་གདོང་དཀར / འཚོ་གདོང་དཀར / ཐྲི་ལི་ངོས

ཨ་ན adv
a na

মෙතැන

maetaæna

ཨ་ན / འདི་ཁར / ན / ན་ལུ

ཨ་ནེ noun
a né

නැන්දා

naænadaā

ཨ་མ / ཨ་ནེ / ཨམ་ལྷངས

ཨ་ནེམོ noun
a nemo

නූන්ගේ

naūnagae

ཨ་ནེམོ / དབྱི་སྒོང་མ

ཨ་ནེམོ་སྒོབ་དཔོན་མཉེའི་གོ་གནས noun
a nemo lop pön moi go né

අම්මා

amamaā

ཨ་ལུ་གོས་ཚའི་ལུ་གཅེས་སྐད་ཕྲེ་འབོ་ཐང / ཨ་མ / ཨ་ནེམོ་སྒོབ་དཔོན་མཉེའི་གོ་གནས / ཚའི / དམར་གཤུང / རྩལ་མ་བཙུག་པར་བཞག་པའི་རོ

මව

mava

ཨ་ལུ་གོས་ཚའི་ལུ་གཅེས་སྐད་ཕྲེ་འབོ་ཐང / ཨ་མ / ཨ་ནེམོ་སྒོབ་དཔོན་མཉེའི་གོ་གནས / ཚའི / དམར་གཤུང / རྩལ་མ་བཙུག་པར་བཞག་པའི་རོ

ཨ་པ noun
a pa

පියාණන්

paiyaāṇana

ཨ་པ / ཕ་ནན / སྲོལ་འབྱེད / སྲོལ་བཙུགས་མི / ཡབ / ཡེ་ཤྲའི་བླམ

පිය

paiya

ཨ་ནན / ཨ་པ / ཨམ་དང་ཚའི་ཀྱི་ཨ་པ / མི་ཀུང / མི་རབས་ གོང་ཨ / ཕ་ནན / ཕ་ཅེས / སྲོལ་འབྱེད / སྲོལ་བཙུགས་མི / ཡབ / ཡེ་ཤྲའི་བླམ

තාත්තේ

taātatae

ཨ་པ / ཕ་ནན / སྲོལ་འབྱེད / སྲོལ་བཙུགས་མི / ཡབ / ཡེ་ཤྲའི་བླམ

ཨ་པའི་མགུ་ཏོ noun
a pé gu to

කොමඩු

kaeāmaḍau

ཨ་པའི་མགུ་ཏོ / ཁ་རི་ཆུ་ཟ

ཨ་པ adv
a pa

එතන

etana

ཨ་ཁ / ཅི་ཡང་མེན་མ / དེ་ལར / དེ་ནང / ག་ནི་ཡང་མེན་མ / ག་ཡང་མེན་མ / ཕ་ལུ / ཕར

තියෙනවා

taiyaenavaā

ཨ་ཁ / དེ་ལར / དེ་ནང / ཕ་ལུ / ཕར

ཨ་པི་ཚུ pron
a pi tsu

ඔවුන්

ovauna

ཨ་པི་ཚུ / དེ་ཚུ / ཁོང / ཁོང་ཚ་ཁྱོད

ཨ་བུག ཀུབ noun
a buk kup

ගුදය

gaudaya

ཨ་མ noun
a ma

මමී

mamaī

ཨ་ལུ་ཀོས་ཚའི་ལུ་གཅེས་སྐད་ཕྲེ་འབོ་ཐང / ཨ་མ / ཚའི / དམར་གཤུང / ཆ ལ་མ་བཙུག་པར་བཞག་པའི་རོ

මව

mava

ཨ་ལུ་ཀོས་ཚའི་ལུ་གཅེས་སྐད་ཕྲེ་འབོ་ཐང / ཨ་མ / ཨ་ནེམོ་སྒོབ་དཔོན་མཉེའི་གོ་གནས / ཚའི / དམར་གཤུང / རྩལ་མ་བཙུག་པར་བཞག་པའི་རོ

අම්මා

amamaā

ཨ་ལུ་ཀོས་ཚའི་ལུ་གཅེས་སྐད་ཕྲེ་འབོ་ཐང / ཨ་མ / ཨ་ནེམོ་སྒོབ་དཔོན་མཉེའི་གོ་གནས / ཚའི / དམར་གཤུང / རྩལ་མ་བཙུག་པར་བཞག་པའི་རོ

ཨ་ཅོ་ཅིག་ དུམ་གྲ་ཅིག noun
ཐིགས་པ་གཅིག

a tsi chik dum dra chik tik pa chik

ᠸᠸᠸ

ཨ་ཙི་རེ། *adj*
a tsi ré

ཨ་ཨ།ཏུ

amautau

ཨ་ཙི་རེ / ཆ་མ་སྨོན་པའི / ཕྱི་ཆུལ་གྱི / ཕྱི་ཆུལ་གྱི་མི / ཕྱི་ཁྱེད་ཆུལ་ཁར་དང་འཕྲེལ་བའི / ཕྱི་ལའི / ཕྱི་མེ / འཛོག་སེ་ས། / གོ་འཛོད་ཅན / ཆུས་མེད་པའི / ཆུས་མེད། / ཅ་གོ་མ་ཚུགས་པའི / ཅ་ལས་སེ་ས། / མ་འཚ་བ / མ་འཚ་བའི / མ་ཤེས་པའི / མེ་གསར་པ / ཆུ་རྒྱག་ལང་ས་ས། / ངོ་མ་ཤེས་པའི་མེ / ཤེས་འཛིན་ཅན / ས་སོའི / ཏཱན་མ་མཐུན་པའི / ཡ་ཨང་ / དཔེར་ན་ཀ / ཙ / ཚགས་ཀོག ཚམ་ཚུན / དཔེར་ན་ཀ / ཀ ཆ་ཏ

ཨ་ལཱོ་ཀ

ālaeākaya

ཨང་དང་པ / མཚོག་ཏུ་ཐུན་པ / མཁར་ལས་ཅན / དཀའ་ཤམས་ཅན / དཀར་མཁར་ལས་ཅན / བཀྲག་ཚ་ཏྲག་ས / ལེགས་ཤོམ / ཐོ་ཐོག་ཅན / ཐོ་དེ་ཤར་ཅན / ཤམས་དཀའ་བའི / འོད་ཚེམ་ཆེ / རིག་པ་ཚ་ཏྲག་ས / གསལ་ཏོག་ཏོ / བཅང་པོ / ཨ་ཙི་རེ / ཚུང་ཀུ / བཟང་ལྡན / ཁ་ལེགས / ཤ་ཁ / ཁ་ལེ་ཁ / ཁ་ལ་ཁ / ཁ་ལ / ཁ / ཁ / ཁ

ཨང་གསུམ་པ། *noun*

ang sum pa

তুন্বৰ্বন

taunavana

ཨང་གྲངས། *noun*

ang drang

අංකය

aṁkaya

ཨང་གྲངས། / ཨང་རྟགས། / བདེ་སྨོན་ཀྱི་སྐབས། / གྲངས། / གྲངས་འབོར། / གོ་རིམ་ཨང་། / གྲངས། / གྲངས་ཀའི་རྟགས། / ཐུན་གཞན་ལས་རིམ། / གཞན་རིམ་ཨང་། / དཔེར་ན། / གཅིག་ཆོག་དང་ཨང་ཆོག་ཐུན། / གསར་ཕོག་དང་དུས་དེབ་ཐུན། / ཚོན་རིམ

සංඛ්යාව

saṁkhayaāva

ཨང་གྲངས། / ཨང་རྟགས། / བདེ་སྨོན་ཀྱི་སྐབས། / གྲངས། / གྲངས་འབོར། / གོ་རིམ་ཨང་། / གྲངས། / གྲངས་ཀའི་རྟགས། / ཐུན་གཞན་ལས་རིམ། / གཞན་རིམ་ཨང་། / དཔེར་ན། / གཅིག་ཆོག་དང་ཨང་ཆོག་ཐུན། / གསར་ཕོག་དང་དུས་དེབ་ཐུན། / ཚོན་རིམ

ཨང་ *noun*

ཐུང་ས

'ཁ་ཅི

ཁ'ཁ

ས'ངན

'འཕད'

ཕེངས'ཁ་ཞི

ས'ཆུབས'པའི'ཐུབ'འབྲས'

ངལེར'ན'ཨང'ཐུང'

ang drang chik gi gu tap teng nyi kyap pé drup dré per na ang drang

කියුබ

kaiyauba

ཤོ'ཁ་ཟླཁ། / ཁ་ལྷ་ཆ། / ཨ
ང'ཐུང'ས'ཁ'ཅི'ཁ'ཁ'ངན
ཕད'ཕེངས'ཁ'ཞི'ཆུབས'པའི'ཐུབ'འབྲས'
ངལེར'ན'ཨང'ཐུང' / ཨང
'ཐུང'ས'ཁ'ཅི'ཁ'ཁ'ངན
ཕད'ཕེངས'ཁ'ཞི'ཆུབས'པའི'ཐུབ'འབྲས'
ངལེར'ན'ཨང'ཐུང'ཀྱི'ས'ཁ'ཅི
/ ཨང'ཐུང'ས'ཁ'ཅི'ཁ'ཁ'ངན
ཁ'ཅི'ཁ'ཁ'ངན'ཐུང'ཁ'ཅི'ཁ'ཁ'ངན
ངལ'

ཨམ་ཁྱངས། *noun*

am chungam

නැන්දා

naænadaā

ཨ་མ / ཨ་ནེ / ཨམ་ཁྱངས།

ཨམ་སུ། *pron*

am su

එමගින්

emagaina

ཨམ་སུ / དེ / འདི / ཀ / ཀ་འདི / གང་ཟག་གིས་མ་པའི་མིང་ཚུས / ཁོ / ཁོ་རྣུ་བ / མིང་ཚུས / མོ / མོའི་མིང་ཚུས

ඇය

æya

ཨམ་སུ / དེ / འདི / ཀ / ཀ་འདི / གང་ཟག་གིས་མ་པའི་མིང་ཚུས / ཁོ / ཁོ་རྣུ་བ / མིང་ཚུས / མོ / མོའི་མིང་ཚུས

බව

bava

ཨམ་སུ / དེ / འདི / ཀ / ཀ་འདི / གང་ཟག་གིས་མ་པའི་མིང་ཚུས / ཁོ / ཁོ་རྣུ་བ / མིང་ཚུས / མོ / མོའི་མིང་ཚུས

මෙම

maema

ཨམ་སུ / དེ / འདི / ཀ / ཀ་འདི / གང་ཟག་གིས་མ་པའི་མིང་ཚུས / ཁོ / ཁོ་རྣུ་བ / མིང་ཚུས / མོ / མོའི་མིང་ཚུས

වහන්සේ

vahanasae

ཨམ་སུ / དེ / འདི / ཀ / ཀ་འདི / གང་ཟག་གིས་མ་པའི་མིང་ཚུས / ཁོ / ཁོ་རྣུ་བ / མིང་ཚུས / མོ / མོའི་མིང་ཚུས

බිරිඳ

bairaiňda

ཨམ་སུ / ཟུང་མེད / མོ / གནས་མོ / ཟ་མ་ཟུང་མེད / ཟ་མོ

එය

eya

ཨམ་སུ / དེ / འདི / ཀ / ཀ་འདི / གང་ཟག་གིས་མ་པའི་མིང་ཚུས / ཁོ / ཁོ་རྣུ་བ / མིང་ཚུས / མོ / མོའི་མིང་ཚུས

ཨམ་སུ་ངན་འཕྲལ་ཅན། *noun*

am su ngen trül chen

දඩයමට

daḍayamaṭa

ཨམ་སུ་ངན་འཕྲལ་ཅན / ཨང་ནས་བཙོ་ཉིས / བདའ་འགྱོ་ནི / བདའ་གཡང་ནི / འཇེ་མོ / བཏུདཔོ / ཤ་གདའ་ནི / ཤ་གདའ་བ / ཁྲིང་བདའ་འགྱོ་ནི / ཐོག་འདོད་བཙོང་ནི / སྟོས་ལྟར་ནོ / ཤོག་ལེགས་ནི / ཁཏོལ་ནི / ལཱོལ་བ

ཨམ་སུ་བཟུམ། *adj*

am su zum

කාන්තා

kaānataā

ཨམ་སུའི / ཨམ་སུ་བཟུམ / ཟུང་མེད་ཀྱི / ཟུང་མེད་བཟུམ / མོ་སྐྱ / མོ་རིགས་ཀྱི / མོ་རྒྱགས་ཅན

ཨམ་སུའི། *adj*

am sü

කාන්තා

kaānataā

ཨམ་སུ་བཟུམ / ཨམ་སུ་བཟུམ / ཟུང་མེད་ཀྱི / ཟུང་མེད་བཟུམ / མོ་སྐྱ / མོ་རིགས་ཀྱི / མོ་རྒྱགས་ཅན

ཨམ་སུའི་གནས་སྐབས། *noun*

am sü né kap

ස්තරී

sataraī

ཨམ་སུའི་ཁྱོན་ཆས། / གོ་ལ / ཁྱོན་ཆས / མོ་ཆས / མོ་གོ

ཨའི། *noun*

é

අම්මා

amamaā

ཨ་ལུ་གིས་ཨའི་ལུ་གཙེས་སྐད་སྒྲ་འདོ་ཐང་ / ཨ་མ / ཨ་ནེ་མོ་སྐོབ་དཔོན་ཨོའི་གོ་གནས / ཨའི / དམར་གཤུང་ / ཟུལ་མ་བཙུག་པར་བཞག་པའི་རོ

මමී

mamaī

ཨ་ལུ་གིས་ཨའི་ལུ་གཙེས་སྐད་སྒྲ་འདོ་ཐང་ / ཨ་ཨ / ཨའི / དམར་གཤུང་ / ཟ ལ་མ་བཙུག་པར་བཞག་པའི་རོ

මව

mava

ཨ་ལུ་གིས་ཨའི་ལུ་གཙེས་སྐད་སྒྲ་འདོ་ཐང་ / ཨ་ཨ / ཨ་ནེ་མོ་སྐོབ་དཔོན་ཨོའི་གོ་གནས / ཨའི / དམར་གཤུང་ / ཟུལ་མ་བཙུག་པར་བཞག་པའི་རོ

ཨའི་གི་གནས་སྐབས། *noun*

é gi né kap

මාතෘත්වයේ

maātaṛtavayae

ཨའི་གི་གནས་སྐབས / ཨའི་གནས་སྐབས

ཨའུ་ལྷ་ཆུ། *noun*

au lha chu

ශිෂ්ය

śaiṣaya

ཨའུ་ལྷ་ཆུ / སློབ་ཕྲུག ཡིག་ཕྲུགས

ཨར་ཀུན། *noun*

ar kün

සොරකම්

saeārakama

ཨར་ཀུན / ཨར་ལྷ་བཀྲ་ནི / མ་ཕྱིན་པ་ལེན་པ

ཨར་ལྷ། *noun*

arwa

හොරා

haeāraā

ཨར་ལྷ་བཀྲ་ནི། *verb*

arwa ku ni

සොරකම්

saeārakama

ཨར་ཀུན / ཨར་ལྷ་བཀྲ་ནི / མ་ཕྱིན་པ་ལེན་པ

සෝපානයක්

saeāpaānayaka

ཨར་ལྷ་བཀྲ་ནི / འབག་ཕྱིན་ནི / འདེད་ལྷུས / འདེ་གས་པ / འཇེན་སྒས / དགའ་ཐོ / དགའ་ཐོ་འཚུང་ནི / ལྷུམ་བ ཁོར་ནང་ལུ་འབག་ཕྱིན་པའི་དོན / འཕྲ་བ / ཡར་འཕར་ནི

ཚུང་ཀ་ལ། *noun*

ang kel

මාමා

maāmaā

ཨ་ཁུ / ཨ་ཤང་ / ཚུང་ཀ་ལ

ཚུས་ཏེ་ལི་ཡ་དང་འཕྲེལ་བའི། *adj*

asi té li ya dang drelwé

ඕසත්ටරේලියානු

ōsaṭaraelaiyaānau

ཚུས་ཏེ་ལི་ཡ་དང་འཕྲེལ་བའི / ཚུས་ཏེ་ལི་ཡའི

ཚུས་ཏེ་ལི་ཡའི། *adj*

asi té li yé

ඕසත්ටරේලියානු

ōsaṭaraelaiyaānau

ཚུས་ཏེ་ལི་ཡ་དང་འཕྲེལ་བའི / ཚུས་ཏེ་ལི་ཡའི

ཨི་ཏ་ལི་དང་འཕྲེལ་བའི། *adj*

i ta li dang drelwé

ඉතාලි

itaālai

ཨི་ཏ་ལིའི / ཨི་ཏ་ལི་དང་འཕྲེལ་བའི / ཨི་ཏ་ལིའི་མི་ཁྲུངས

ཨི་ཏ་ལིའི། *adj*

i ta li

ඉතාලි

itaālai

ཨི་ཏ་ལིའི / ཨི་ཏ་ལི་དང་འཕྲེལ་བའི / ཨི་ཏ་ལིའི་མི་ཁྲུངས

ཨི་ཏ་ལིའི་བཞེས་སྒོ་ཅིག་གི་མིང་ *noun*

i ta li zhé go chik gi ming

පීසා

paīsaā

ཨི་ཏ་ལིའི་བཞེས་སྒོ་ཅིག་གི་མིང་ / པི་ཙ

ཨི་ཏ་ལིའི་མི་ཁྲུངས། *noun*

i ta li mi khung

ඉතාලි

itaālai

ཨི་ཏ་ལིའི / ཨི་ཏ་ལི་དང་འཕྲེལ་བའི / ཨི་ཏ་ལིའི་མི་ཁྲུངས

ཨིང་ལིཤ་གི་འཕྲེལ་བའི་ཚོགས་ལྡན། *conj*

ing lisha gi drelwé tsik tré

නැත්නම්

naætanama

དམ / དེ་སྒེ་མེན་པ་ཅིན / དེ་མིན་ཟུང་ / གཅ / ཨིང་ལིཤ་གི་འཕྲེལ་བའི་ཚོགས་ལྡན / ནམ་ལ་ས་ཚགས་པ་ཆུ་བཟུམ / ངམ / དབེར་ན་ཕྱོང་ཁ་ནང་ ཡང་ན

ཨིན། *verb*

in

වන්න

vanana

ཨིན / འདུག ཡོད

ཨིན་ཏེ་འབད་ཟུང་ *adv*

in té bé rung

නමුත්

namauta

འབད་ཟུང་ར / ད་ལྟོ / ད་ཆུན / དེ་འབད་ཁཡད / དེ་སྒེ་ཨིན་ཟུང་ / དེ་སྒེ་ཨིན་ཟུང་ / དེའི་རིང་ / ཀ་དེ་སྒེ་ཨིན་ཟུང་ / ཀ་དེ་སྒེ་ཟུང་ / ཆུན་ལྷུད་ཀྱི་སྒྲ / ཨིན་ཟུང་ / ཨིན་ཟུང་རང / ཨིན་ཏེ་འབད་ཟུང་ / ཨིན་ཏེ་འབད་ཟུང་ / ཨིན་ཏེ་འབད་ཟུང་ / ཇི་ཤར་ཡང / དབེར་ན་ཨིན་ཟུང་ར / ཟུང་སྒྲ / བཟའ་ཟུང་ར

නැවත

naævata

ད་ཟུང / ད་ལྟོ / ད་ཆོ་ཡང / ད་ཆུན / དེ་འབད་ཁཡད / དེ་སྒེ་ཨིན་ཟུང / དེའི་རིང / ཀ་དེ་སྒེ་ཨིན་ཟུང / ཀ་དེ་སྒེ་ཟུང / ཉིང་ཤུལ་རང / ཨིན་ཟུང / ཨིན་ཟུང་རང / ཨིན་ཏེ་འབད་ཟུང / ཇི་ཤར་ཡང / ཤ་ལེམ་ཁེ / བསྐྱར་ལོག་འབད་ནི / བསྐྱར་ལོག་ཀུན་ནི / ཤར / ཤུག་པར / ལོག་ཤུག་ནི / ལོག་ཕ་ཆེ / ཤར་ནི་མེདཔ / ཡང་བསྐྱར / ཡང་བསྐྱར་འབད་ནི / ཡང་བསྐྱར་ཤག་ནི

නමුත්

namauta

འབད་ཟུང་ར / ད་ལྟོ / ད་ཆུན / དེ་འབད་ཁཡད / དེ་སྒེ་ཨིན་ཟུང / དེ་སྒེ་ཨིན་ཟུང / དེའི་རིང / ཀ་དེ་སྒེ་ཨིན་ཟུང / ཀ་དེ་སྒེ་ཟུང / ཆུན་ལྷུད་ཀྱི་སྒྲ / ཨིན་ཟུང / ཨིན་ཟུང་རང / ཨིན་ཏེ་འབད་ཟུང / ཨིན་ཏེ་འབད་ཟུང / ཨིན་ཏེ་འབད་ཟུང / ཇི་ཤར་ཡང / དབེར་ན་ཨིན་ཟུང་ར / ཟུང་སྒྲ / བཟའ་ཟུང་ར

තවමත්

tavamata

ད་ཟུང / ད་ལྟོ / ད་ཆོ་ཡང / ད་ཆུན / དེ་འབད་ཁཡད / དེ་སྒེ་ཨིན་ཟུང / དེ་སྒེ་ཨིན་ཟུང / བདེ་སྐྱིད་ཅན / དེ་སྐྱིད་ཀྱི་རང་བཞིན / དེའི་རིང / དེ་ཤར་ན་ཡང / ཐུ་ཨིད / འཕྲེལ་བ་མ་འབད་བ / ཀ་དེ་སྒེ་ཨིན་ཟུང / ཀ་དེ་སྒེ་ཟུང / ཉིང་ཤུལ་རང / ཨིན་ཟུང / ཨིན་ཟུང / ཨིན་ཟུང་རང / ཨིན་ཏེ་འབད་ཟུང / ཨིན་ཏེ་འབད་ཟུང / ཨིན་ཏེ་འབད་ཟུང / འཇམ་བསྟན་ནི / ཇི་ཤར་ཡང / ཤད་ཨེད / ལུ་སིམ་ཁི / ལུ་སིམ་ཁི་སྒེ་ཐོང་བ / ཐུར / ལ

තවමත්

tavamata

ད་ཟུང / ད་ལྟོ / ད་ཆོ་ཡང / ད་ཆུན / དེ་འབད་ཁཡད / དེ་སྒེ་ཨིན་ཟུང / དེ་སྒེ་ཨིན་ཟུང / བདེ་སྐྱིད་ཅན / དེ་སྐྱིད་ཀྱི་རང་བཞིན / དེའི་རིང / དེ་ཤར་ན་ཡང / ཐུ་ཨིད / འཕྲེལ་བ་མ་འབད་བ / ཀ་དེ་སྒེ་ཨིན་ཟུང / ཀ་དེ་སྒེ་ཟུང / ཉིང་ཤུལ་རང / ཨིན་ཟུང / ཨིན་ཟུང / ཨིན་ཟུང་རང / ཨིན་ཏེ་འབད་ཟུང / ཨིན་ཏེ་འབད་ཟུང / ཨིན་ཏེ་འབད་ཟུང / འཇམ་བསྟན་ནི / ཇི་ཤར་ཡང / ཤད་ཨེད / ལུ་སིམ་ཁི / ལུ་སིམ་ཁི་སྒེ་ཐོང་བ / ཐུར / ལ

තවමත්

tavamata

ད་ཟུང / ད་ལྟོ / ད་ཆོ་ཡང / ད་ཆུན / དེ་འབད་ཁཡད / དེ་སྒེ་ཨིན་ཟུང / དེ་སྒེ་ཨིན་ཟུང / བདེ་སྐྱིད་ཅན / དེ་སྐྱིད་ཀྱི་རང་བཞིན / དེའི་རིང / དེ་ཤར་ན་ཡང / ཐུ་ཨིད / འཕྲེལ་བ་མ་འབད་བ / ཀ་དེ་སྒེ་ཨིན་ཟུང / ཀ་དེ་སྒེ་ཟུང / ཉིང་ཤུལ་རང / ཨིན་ཟུང / ཨིན་ཟུང / ཨིན་ཟུང་རང / ཨིན་ཏེ་འབད་ཟུང / ཨིན་ཏེ་འབད་ཟུང / ཨིན་ཏེ་འབད་ཟུང / འཇམ་བསྟན་ནི / ཇི་ཤར་ཡང / ཤད་ཨེད / ལུ་སིམ་ཁི / ལུ་སིམ་ཁི་སྒེ་ཐོང་བ / ཐུར / ལ

namauta

 འབད་རྩང་ར / དཀྱོ / དཀྱུན / དེ་འབདཔཁད / དེ་ཐེམ་ཕེན་རྩང་ / དེ་ཐེམ་ཕེན་རྩང་ / དེའི་རིང་ / གཱ་དེ་ཐེམ་ཕེན་རྩང་ / གཱ་དེ་ཐེམ་ཕེན་རྩང་ / ཕྱན་ཐུང་ཀྱི་ཐུམ / ཕེན་རྩང་ / ཕེན་རྩང་རང་ / ཕེན་ཏེ་འབད་རྩང་ / ཕེན་ཏེ་འབད་རྩང་ / ཕེན་ཏེ་འབད་རྩང་ / ཇི་ཕྱར་ཡང་ / དབེར་ན་ཕེན་རྩང་ར / ཅང་ཐུ / བཟའ་རྩང་ར

ཨིན་རྩང་རང་ adv

in rung rang

තවමත්

tavamata

ད་རྩང་ / ད་ཀྱོ / ད་ཀྱོ་ཡང་ / ད་ཕྱུན / དེ་འབདཔཁད / དེ་ཐེམ་ཕེན་རྩང་ / དེ་ཐེམ་ཕེན་རྩང་ / བད་སྒྲིང་ཙན / དེ་སྒྲིང་ཀྱི་རང་བཞིན་ / དེའི་རིང་ / དེ་ཕྱར་ན་ཡང་ / ཐུམ་ཕེད / འཕེལ་བ་མ་འབད་བ / གཱ་དེ་ཐེམ་ཕེན་རྩང་ / གཱ་དེ་ཐེམ་ཕེན་རྩང་ / ཅིང་རྒྱས་རང་ / ཕེན་ཐུང་ / ཕེན་ཐུང་ / ཕེན་ཐུང་རང་ / ཕེན་ཏེ་འབད་ཐུང་ / ཕེན་ཏེ་འབད་ཐུང་ / ཕེན་ཏེ་འབད་ཐུང་ / ཇི་ཕྱར་ཡང་ / རྒྱུ་ཐུ / བཟའ་ཐུང་ར

namauta

නැවත

naævata

ད་ཐུང་ / ད་ཀྱོ / ད་ཀྱོ་ཡང་ / ད་ཕྱུན / དེ་འབདཔཁད / དེ་ཐེམ་ཕེན་ཐུང་ / དེ་ཐེམ་ཕེན་ཐུང་ / ད་ཀ / ད་ཐེམ་ཕེན་ཐུང་ / ད་ཐེམ་ཕེན་ཐུང་ / ད་ཐེ / ད་ཐེ / ད་ཐ / ད་ཐ / ད་ཐ

ཨེབ་བཞག་ནི། *verb*

ep zhak ni

වැහිලිහිණියා

vaæhailaihaiṇaiyaā

བདེན་འཛིན་རེ་ནི། / འགྲིལ་ནི། / ཨེབ་བཞག་ནི། / དགག་པ་མི་རྒྱབ་ནི། / ཁྱབ་ནི། / སྨོད་མར་གཏང་ནི། / སྨོད་མ་ཕྱིས་ནི། / སྨོད་མ་ཐོགས་ནི། / ངོས་ལེན་འབད་ནི། / དཏུལ་ཕྱོགས་ནི། / གཏམ་བང་ཚོར་བ་ཆུ་ཤུ། / ཡིད་ཚེས་ནི།

ගිල්වීම

gailavaīma

བདེན་འཛིན་རེ་ནི། / འགྲིལ་ནི། / ཨེབ་བཞག་ནི། / དགག་པ་མི་རྒྱབ་ནི། / ཁྱབ་ནི། / སྨོད་མར་གཏང་ནི། / སྨོད་མ་ཕྱིས་ནི། / སྨོད་མ་ཐོགས་ནི། / ངོས་ལེན་འབད་ནི། / དཏུལ་ཕྱོགས་ནི། / གཏམ་བང་ཚོར་བ་ཆུ་ཤུ། / ཡིད་ཚེས་ནི།

බර

bara

ལྷ་ཅ / ཨེབ་བཞག་ནི། / ལྷོད་ཅན / ལྷོད་ཚད་འཛལ་ནི། / ལྷོད་ཚད་བཟུང་ནི། / ཐོག་ཚོད་བཟུང་ནི། / ཤུས་ཚད་བཟུང་ནི། / ཐང་ལར་བཏབ་ནི། / ཤུགས་ཅན / ཤུགས་པས་པ

ཨེབ་འཛིན། *noun*

ep dzin

උප

upa

ཐྲིག་ཐྲོད། / ཨེབ་འཛིན། / མི་དགེ་བའི་ཐྲོད་པ། / ནག་ཐྲོད། / ངན་ཐྲོད། / ཉེས་ཐྲོད།

ཨེབ་ཤུགས། *noun*

ep shuk

පීඩන

paīḍanaya

ཨེབ་ཤུགས། / སྐྱེལ་མ / གཞོན་ཤུགས། / ཚུ་ཏྲུགས

ཨེབ་ཤུགས་ཉུང་བའི། *adj*

ep shuk nyungwé

කලාතුරකින්

kalaātaurakaina

དུས་རྒྱུན་མེད་པའི། / ཨེབ་ཤུགས་ཉུང་བའི། / བརྒྱ་ལམ / བརྒྱ་ལམ་རེ / སྐབས་སྐབས་རེ། / དགོན་དྲགས། / དགོན་དྲགས་ཕྱེ / མ་འཚོལ / ཉུང་དྲགས། / ཉུང་ཉུང་ཕྱེ / རེ་ཞིག་སྐབས / ཤ་ཆུ་ཤུ / འཚོ་ཆུང་ཆུ་ཤུ / འཚོ་ལ་ཕྱེ་མ་བསོམ

දුර්ලභ

dauralabha

དུས་རྒྱུན་མེད་པའི། / ཨེབ་ཤུགས་ཉུང་བའི། / དགོན་དྲགས། / མ་འཚོལ / ཉུང་དྲགས། / ཤ་ཆུ་ཤུ / འཚོ་ཆུང་ཆུ་ཤུ / འཚོ་ལ་ཕྱེ་མ་བསོམ

ཨོ་ཆས་ཁང་ *noun*

o ché khang

කිරි

kairai

ཨོ་ཆས་ཁང་ / ཨོམ

ཨོ་པི་ཡུམ *noun*

o pi yam

අබිං

abaiṁ

ཨོ་མའི་ཕྱིས། *noun*

o mé chi

කරෑම්

karaīma

ཨང་དང་པ / ཕྱིས / གཙོ་ང་སྟན / ངག་ཤོས / ཕྱག་ལྟེན / དཀར་ས་ཡོ / ཨོ་མའི་ཕྱིས / ཨོ་ཞག / ཨོ་ཞག་ཟས / ཨོ་ཞག་ཕྱིས་ཟས

ཨོ་ཞག *noun*

o zhak

කරෑම්

karaīma

ཨང་དང་པ / ཕྱིས / གཙོ་ང་སྟན / ངག་ཤོས / ཕྱག་ལྟེན / དཀར་ས་ཡོ / ཨོ་མའི་ཕྱིས / ཨོ་ཞག / ཨོ་ཞག་ཟས / ཨོ་ཞག་ཕྱིས་ཟས

ཨོ་ཞག་ཕྱིས་ཟས། *noun*

o zhak chi zé

කරෑම්

karaīma

ཨང་དང་པ / ཕྱིས / གཙོ་ང་སྟན / ངག་ཤོས / ཕྱག་ལྟེན / དཀར་ས་ཡོ / ཨོ་མའི་ཕྱིས / ཨོ་ཞག / ཨོ་ཞག་ཟས / ཨོ་ཞག་ཕྱིས་ཟས

ཨོ་ཞག་ཟས། *noun*

o zhak zé

කරෑම්

karaīma

ཨང་དང་པ / ཕྱིས / གཙོ་ང་སྟན / ངག་ཤོས / ཕྱག་ལྟེན / དཀར་ས་ཡོ / ཨོ་མའི་ཕྱིས / ཨོ་ཞག / ཨོ་ཞག་ཟས / ཨོ་ཞག་ཕྱིས་ཟས

ཨོ་འཐུང་སྒོག་ཆགས། *noun*

o tung sok chak

කෂීරපායි

kaṣaīrapaāyai

མངལ་སྐྱེས་ཐོག་ཆགས / ཨོ་འཐུང་སྒོག་ཆགས / སྐོང་སྐྱེས་མེན་པར་ཕྱུ་ཀུ་ལུ་ཨོམ་ཕྱིན་མེའི་ཐོག་ཆགས་ཀྱི་རིགས

ཨོ་ལ *noun*

o la

කාක

kaāka

ཕྱོགས་འགོའི / ཨོ་སྐད་རྒྱབ་ནི / ཨོ་ལ

ཨོ་སྐད་རྒྱབ་ནི། *verb*

o ké kyap ni

කාක

kaāka

ཕྱོགས་འགོའི / ཨོ་སྐད་རྒྱབ་ནི / ཨོ་ལ

ཨོམ *noun*

om

පියයුරු

paiyayaurau

කිරි

kairai

ཨོ་ཆས་ཁང་ / ཨོམ

පපුව

papauva

ཐུ་ཐོར / ལྟག་ལས་ཐོར / ཐུ་ཐོར / ཐུ་ཐོར་ནང་བཙུག་ནི། / ཀུ / མཛོག་ཁྱད་བཏེ་ཅེ / ཐུ་ཐ / ཕྱང་ཁོག / ཨོམ / ཕྱང་ཁོག ཐུ་ཐོ

ཨོལ་རས། *noun*

öl ré

උගුර

ugaura

ཐེ / ཨོལ་རས / ལྟག་མགོ / ལྟག་མགོ་ལུ་དཀྱི་ནི་གི་རས

ගෙල

gaela

ཐེ / ཨོལ་རས / ལྟག་མགོ / ལྟག་མགོ་ལུ་དཀྱི་ནི་གི་རས

Sinhala Dzongkha

ཨཾཀཡ noun
aṁkaya

བླུ་གཞས་ལས་རིམ
lu zhé lé rim
ཨཾཀཡ / སංඛ්‍යාව

ཨང་རྟགས
ang tak
ཨཾཀཡ / සංඛ්‍යාව

སྟོན་རིམ
tön rim
ཨཾཀཡ / අනුවාදය / සංඛ්‍යාව / සංස්කරණය

གསར་ཤོག་དང་དུས་དེབ་ཕྱུ་བུ
sar shok dang dü dep ta bu
ཨཾཀཡ / සංඛ්‍යාව

བད་སྦྱོར་གྱི་སྐབས
da jor gyi kap
ཨཾཀཡ / මනෝභාවය / මූඩ් / සංඛ්‍යාව

གནས་རིམ་ཨང་
né rim ang
ཨཾཀཡ / සංඛ්‍යාව

བྱང་ལྷའི་རྟགས
gyang khé tak
ཨཾཀཡ / සංඛ්‍යාව

བྱང་ཁ
gyang kha
ཨཾཀཡ / බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ශක්තිය / සංඛ්‍යාව / ස්වරූපයක් / හැඩය / හිස / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය / ප්‍රබලතාවය

གོ་རིམ་ཨང་
go rim ang
ཨཾཀཡ / සංඛ්‍යාව

བྲང་འབོར
drang bor
ཨཾཀཡ / බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ශක්තිය / සංඛ්‍යාව / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය / ප්‍රබලතාවය / ප්‍රමාණය

བྲང
drang
ཨཾཀཡ / බලවත් / බලසම්පන්න / ශක්තිමත් / සංඛ්‍යාව

ཨང་བྲང
ang drang
ཨཾཀཡ / සංඛ්‍යාව

དཔེར་ན་གཅིག་ཚིག་དང་མང་ཚིག་ཕྱུ་ཏ
per na chik tsik dang mang t
ཨཾཀཡ / සංඛ්‍යාව

ཨཾཤཱཡ noun
aṁśaya

ཡན་ཁག
yé khak
පංතිය / අංශය / වර්ගය / ස්වභාවය / ප්‍රවර්ගය

བགྲོ་རྩི
go tsi

རུ་ཁག་ཤོ་ཁག
ru khak sho khak

ཡན་ཁག་སྡེ་ཚན
yé khak dé tsen

བགྲོ་བཤད
go sha
පංගු / අංශය / කෑල්ලක් / දැන්වීම / හවුල්

ཨཾཤུ noun
aṁśau

ཁྲེ་མ
ché ma
අංශු / කෙට්ටු / දඬ / සියුම් / සිහින්

རྡུལ་སྲན
dül tren
අංශු / න්‍යෂ්ටික

ཚིག་སྲད
tsik tré
අංශු / නිබන්ධනයේ / වීයවස්ථාව

ཨཾཤཱབྷཱ་གཱ་ཡ noun
aṁśabhaāgaya

ཙ་གྲིས
tsa drip

ཙ་འཁུམ་ནད
tsa khum né

གཟའ་ནད
za né
ཨཾශභාගය / මීමැස්මොරය

ཨཀལ adv
akala

མཇུག་གས་པར
gyok par
අකල් / අකල් / ඉක්මනට / ඉක්මනට / ඉක්මන් / ඉක්මන් / ඉක්මනින් / කපටි / කඩිනමින් / කඩිනමින් / මුල් / මුල් / වේගවත් / වේගවත් / වහාම / වහාම

མཇུག་གས་པར
gyok par
අකල් / අකල් / ඉක්මනට / ඉක්මනට / ඉක්මන් / ඉක්මන් / ඉක්මනින් / කපටි / කඩිනමින් / කඩිනමින් / මුල් / මුල් / වේගවත් / වේගවත් / වහාම / වහාම

ཧེ་མ་སྦེ
hé ma bé
අකල් / ඉක්මනින් / කඩිනමින් / මුල් / වේගවත් / වහාම

ཧེ་མ་ལས
hé ma lé
පෙර / අකල් / ඉක්මනින් / ඉදිරියට / කඩිනමින් / පෙරමුණ / මුල් / වේගවත් / වහාම

གནའ་དུས་ནས
na dü né
අකල් / ඉක්මනින් / කඩිනමින් / මුල් / වේගවත් / වහාම

སྲལ་རང
trel rang
අකල් / ඉක්මනින් / කඩිනමින් / මුල් / වේගවත් / වහාම

ཚ་ཉིར་བརྟན་ཏེ
tsa nger tön té
අකල් / ඉක්මනට / ඉක්මන් / ඉක්මනින් / කඩිනමින් / මුල් / වේගවත් / වහාම

ཚར་གཅིག་གུ
tsar chik gu
අකල් / ඉක්මන් / කඩිනමින් / කෙලින්ම / ක්ෂණිකව / මුල් / වේගවත් / වහාම

གཱ་དེ་མཇུག་མཇུག
ga dé gyok gyok
අකල් / ඉක්මනින් / කඩිනමින් / මුල් / වේගවත් / වහාම

ཧ་སག་སྡེ
ha sak té
අකල් / ඉක්මනින් / කඩිනමින් / මුල් / වේගවත් / වහාම

མཇུག་དྲག
gyok drak
අකල් / ඉක්මනට / ඉක්මන් / ඉක්මනින් / කපටි / කඩිනමින් / මුල් / වේගවත් / වහාම

འདི་འགྲོ་ལས་རང
di tro lé rang
අකල් / ඉක්මන් / කඩිනමින් / කෙලින්ම / ක්ෂණිකව / මුල් / වේගවත් / වහාම

འདི་གི་ཤུལ་མ་རང
di gi shül ma rang
අකල් / ඉක්මන් / කඩිනමින් / කෙලින්ම / ක්ෂණිකව / මුල් / වේගවත් / වහාම

འདི་གི་ཧེ་མ་རང
di gi hé ma rang
අකල් / ඉක්මන් / කඩිනමින් / කෙලින්ම / ක්ෂණිකව / මුල් / වේගවත් / වහාම

དེ་མ་ཐག་ཏु
dé ma tak tu
අකල් / ඉක්මන් / කඩිනමින් / කෙලින්ම / ක්ෂණිකව / මුල් / වේගවත් / වහාම

དེ་ཁ་རང
dé kha rang
අකල් / ඉක්මන් / කඩිනමින් / කෙලින්ම / ක්ෂණිකව / මුල් / වේගවත් / වහාම

ད་ཐོ་རང
da to rang
අකල් / අයිතිය / ඉක්මන් / උචිත / කඩිනමින් / කෙලින්ම / ක්ෂණිකව / පනත / මුල් / වේගවත් / නිවැරදි / වහාම / සුදුසු / හරියටම

ཨཀྵ noun
akamaā

མཆིན
chinam
අක්මා / අක්මාව

མཆིན་པ
chin pa
අක්මා / අක්මාව

ཨཀྵ noun
akamaāva

མཆིན་པ
chin pa
අක්මා / අක්මාව

མཆིན
chinam
අක්මා / අක්මාව

ཨཀ་ར adj
akaramavata

ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི
khyé du pak pé
අක්රමවත් / අසාමාන්‍ය / ඉස්තරම් / උත්කෘෂ්ට / විශිෂ්ට / විශිෂ්ඨ / සම්භාවීය / හොඳම

ཕལ་པ་མིན་པའི
pel pa min pé
අක්රමවත් / අසාමාන්‍ය

ཨཀ་ཥ noun
akaṣai

མཐོང་ཤུགས
tong shuk
අක්ෂි / ඇස / ඇස් / දැක්ම

མཐོང་ལུགས
tong luk
අක්ෂි / ඇස / ඇස්

ཨཀཱ noun
akaīkarau

མི་ཉན་པ
mi nyen pa

ཨཁཎ্ཌ noun
akhaṇḍataāvaya

དྲང་པོ
drang po
අඛණ්ඩතාවය / අයිතිය / අයිතිය / අවංක / අවංක / අවංකව / උචිත / උචිත / කෙලින්ම / කෙලින්ම / පනත / පනත / නිවැරදි / නිවැරදි / විශ්වාසවන්ත / සත්‍යය / පිරිසිදු / සුදුසු / සුදුසු / සැබෑ / හරියටම / හරියටම

དྲང་བདེན
drang den
අඛණ්ඩතාවය / අධිකරණ / අවංක / යුක්තිය

ཨགཡ verb
agaya

ངལ་རང་ས་ཇོ་ནི
ngel rang jö ni

ངལ་རང་ནི
ngel rang ni
අගය / තෘප්තිමත්

ཡི་རང་ནི
yi rang ni

ཨགཎ্ཌ noun
aganayaāśaya

གཤེར་སྨིན
sher men

བཞུ་ཐྲེད་དབང་པོ
zhu jé wang po

ཨཀ noun
aṅgaurau

ཏོ་སོལ
do söl

අඥාන *noun*
agnaāna

ཟླུན་པོ
lün po
අඥාන / අඥාන / අනුවණ / අනුවණ / බූරුවා / මෝඩ / මෝඩයා / මෝඩකම / මෝඩකම / මුග්ධ / මුග්ධ

ཟླུན་པོ
lün po
අඥාන / අඥාන / අනුවණ / අනුවණ / බූරුවා / මෝඩ / මෝඩයා / මෝඩකම / මෝඩකම / මුග්ධ / මුග්ධ

ཟློ་གྲོས་དམན་པའི
lo drö men pé
අඥාන / අනුවණ / මෝඩ / මෝඩකම / මුග්ධ

ཟླེན་རྟགས་ཅན
len tak chen
අඥාන / අනුවණ / මෝඩ / මෝඩකම / මුග්ධ

ཟླེན་གོ
len go
අඥාන / අනුවණ / මෝඩ / මෝඩකම / මුග්ධ

འབྱུང་ཁྲུངས་མེད་པ
jung khung medpa
අඥාන / අනුවණ / තකතිරු / මෝඩ / මෝඩකම / මුග්ධ / විකාර

དགོད་པ་སྒྱུར་མི
gö dra gyur mi
අඥාන / අනුවණ / මෝඩයා / මෝඩකම / මුග්ධ / විකට

རྩ་རྒས་མོ
tsa gasmo
අඥාන / අනුවණ / මෝඩයා / මෝඩකම / මුග්ධ

དགོད་པ་སི་སི
gö dra si si
අඥාන / අනුවණ / මෝඩ / මෝඩකම / මුග්ධ / මාණික්ය / විකාර / විහිලු / හාස්යජනක

ཟླུན་པོའི
lün pö
අඥාන / අනුවණ / මෝඩ / මෝඩකම / මුග්ධ

རྩ་རྒས
tsa gé
අඥාන / අඥාන / අනුවණ / අනුවණ / උමතු / උන්මත්තක / ගිරිස් / ඝන / මෝඩ / මෝඩයා / මෝඩකම / මෝඩකම / මුග්ධ / මුග්ධ / මේදය / පිස්සු / පිස්සුව

རྩ་རྒས
tsa gé
අඥාන / අඥාන / අනුවණ / අනුවණ / උමතු / උන්මත්තක / ගිරිස් / ඝන / මෝඩ / මෝඩයා / මෝඩකම / මෝඩකම / මුග්ධ / මුග්ධ / මේදය / පිස්සු / පිස්සුව

རྩ་རྒས་རྒྱ
tsa gé kyi
අඥාන / අනුවණ / මෝඩ / මෝඩකම / මුග්ධ

རྩ་མ་རྩངས
tsa ma tsangam
අඥාන / අනුවණ / මෝඩයා / මෝඩකම / මුග්ධ

དཔོན་རྩུ་གི་དོན་ལུ
pön tsu gi dön lu
අඥාන / අනුවණ / මෝඩයා / මෝඩකම / මුග්ධ

අට *noun*
aṭa

བཀྲད
gyé
අට / අට

བཀྲད
gyé
අට / අට

අටවැනි *noun*
aṭavana

བཀྲད་པ
gyé pa

අඩක් *noun*
aḍaka

ཕྱེ་ཀ ཕྱེ
ché ka ché
අඩක් / අර්ධ / භාගය

අඩි *noun*
aḍai

རྐང
kangam

མཛུག ཕུཏ
juk puT

རྩིག་མཚམས
tsik tsam

རྩིག་རྐང
tsik kang

རྩ་བ
tsawa
අඩි / පදනම / මූල / පළමු / මූලික / ප්‍රාථමික

བྲུ་གང་གི་རྩད
tru gang gi tsé

སེན་མོ
sen mo
නිය / අඩි

མཛུག
juk
අඩි / වලිගය

འབྲུལ་སྐྱོང
drül kyö
අඩි / යෝජනාව / පියවර / ව්‍යාපාරය / සංචාරක

གཟགས
sham
අඩි / ඇද / ඇඳ

අඩිය *adj*
aḍaiya

མི་གཅིག་གི་དོན་ལུ
mi chik gi dön lu
අඩිය / අද්විතීය / අසමසම / අනන්ය / තනි / තනිවම / පමණක්

རྐྱངས་གཅིག་ཅིག་པུར
kyangam chik chik pur
අඩිය / තනිවම / පමණක්

ཕྱད་རྡོག་གཅིག་གཉན་མ་རྐྱབ་པ
pü dok chik nyen ma kyap p
අඩිය / අද්විතීය / අසමසම / අනන්ය / තනි / තනිවම / පමණක්

ཡ་རྐྱང
ya kyang
අඩිය / තනිවම / පමණක්

ཕྱད་རྡོག་གཅིག
pü dok chik
අඩිය / අද්විතීය / අසමසම / අනන්ය / ඒකකය / තනි / තනිවම / පමණක්

ཉག་རྐྱང
nyak kyang
අඩිය / අද්විතීය / අසමසම / අනන්ය / ඝන / තනිවම / මුළු / පමණක් / සියලු / සියලුම / සමස්ත / සම්පූර්ණ

མི་མེད་པའི
mi mé pé
අඩිය / තනිකම / තනිවම / පමණක්

ལམ་ཕྱོགས་གཅིག་གི
lam chok chik gi
අඩිය / අද්විතීය / අසමසම / අනන්ය / තනි / තනිවම / පමණක්

རྐྱང་པོའི
kyang pö
අඩිය / අද්විතීය / අසමසම / අනන්ය / තනි / තනිවම / පමණක්

རྐང་མཐིལ
kang til
අඩිය / අද්විතීය / අසමසම / අනන්ය / පමණක්

འབྲུལ་སྐྱོང་ཤོག་འཛིན་རྦ་བུ
drül kyö shok dzin ta bu
අඩිය / අද්විතීය / අසමසම / අනන්ය / තනි / තනිවම / පමණක්

གྲོགས་མེད་པའི
drok mé pé
අඩිය / අද්විතීය / අසමසම / අනන්ය / තනි / තනිවම / පමණක්

ཆ་རོགས་མེད་པ
cha rok medpa
අඩිය / තනිවම / පමණක්

ལྷམ་མཐིལ
lham til
අඩිය / අද්විතීය / අසමසම / අනන්ය / පමණක්

අඩු *adj*
aḍau

དཔྱགས་ཐག་ཐུང་ཀུ
uk tak tung ku
අඩු / කුඩා / කෙටි / නොවැදගත් / සුළු

དམའ་བ
mawa

དམའ་བའི
mawé

ཉུང་སུ
nyung su
අඩු / ආලෝක / ආලෝකවත් / දීප්තිමත්

ཉུང་སུ་ཅིག
nyung su chik

ཉུང་སུ་བཟོ་ནི
nyung su zo ni
අඩු / අවම / කෙටි / හැරියේ

ཐག་ཐུང་ཀུ
tak tung ku
අඩු / කුඩා / කෙටි / නොවැදගත් / සුළු

སྨྲ་མེད་པ
tro medpa
අඩු / පැහැලි

ཚབ་ཁུང་གི
tsap chung gi
අඩු / කුඩා / කෙටි / නොවැදගත් / සුළු

མར་ཕབ་ནི
mar pap ni
අඩු / අවම / කෙටි / හැරියේ

དཔྱགས་མ་ལངས
uk ma langam
අඩු / කුඩා / කෙටි / නොවැදගත් / සුළු

དཀོན་ཏེ
kön té
අඩු / කුඩා / කෙටි / නොවැදගත් / සුළු

ཁུང་ཀུ་ཅིག ཟླ་མེད
chung ku chik tro mé

བཟླས་ཚིག དཔྱངས་ཐུང་ཀུ
dü tsik yang tung ku
අඩු / කුඩා / කෙටි / නොවැදගත් / සුළු

ཉུང་སུ་ཅིག ཁུང་བ
nyung su chik chungwa

ཐུང་ཀུ
tung ku
අඩු / කුඩා / කෙටි / නොවැදගත් / සුළු

དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ
dü yün tung ku
අඩු / කුඩා / කෙටි / නොවැදගත් / සුළු

ཉུང་བ
nyungwa
අඩු / කුඩා / කෙටි / නොවැදගත් / සුළු

ཁུང་ཀུ
chung ku
අඩු / ආලෝක / ආලෝකවත් / කුඩා / කෙටි / කෙට්ටු / ලිට්ල් / දැඩි / දුබල / දිලිසෙන / දීප්තිමත් / දුර්වල / නොවැදගත් / සුලු / සුළු / සිහින්

ཁུང་ཀུ་ཅིག
chung ku chik

ཁུང་ཀུ་བཟོ་ནི
chung ku zo ni
අඩු / අවම / කෙටි / හැරියේ

བྲ་གདངས་དམའ་བ
dra dang mawa
අඩු / කුඩා / කෙටි / නොවැදගත් / සුළු

བཟླས་བཟླས
dü dü
අඩු / ආලෝක / ආලෝකවත් / කුඩා / කෙටි / චාම් / දිලිසෙන / දීප්තිමත් / නොවැදගත් / සරල / සුළු

མ་ལངས་བར
ma langwar
අඩු / කුඩා / කෙටි / නොවැදගත් / සුළු

བཟླས་ཚིག
dü tsik
අඩු / කුඩා / කෙටි / නොවැදගත් / සුළු

མར་ཕབ་རྒྱབ་ནི
mar pap kyap ni
අඩු / අවම / හැරියේ

དུམ་གྲ
dum dra
අඩු / කෙට්ටු / දැඩි / සිහින්

གལ་གནད་ཁུང་ཀུའི
gel né chung kü
අඩු / කුඩා / කෙටි / නොවැදගත් / සුළු

དཀོན་དྲགས
kön drak
අඩු / කපා / කුඩා / කෙටි / කලාතුරකින් / දුරස්ථ / දුර්ලභ / නොවැදගත් / සුළු / හිඟය / හිඟයක්

མ་ལངས
ma langam
අඩු / කුඩා / කෙටි / නොවැදගත් / සුළු / හිඟය / හිඟයක්

འཕྲི་ནི
chi ni
අඩු / අවම / හැරියේ

མར་བཅག་ནི
mar chak ni
අඩු / අවම / කෙටි / හැරියේ

བཟླས་པའི
dü pé
අඩු / කුඩා / කෙටි / නොවැදගත් / සුළු

མཛོ་ཚང་ལྡང་ཀུ

to tsé tung ku

අඩු / කුඩා / කෙටි / නොවැදගත් / සුළු

අඩྷ̇ක්කුව

noun

aḍaukakauva

ལྡང་

pung

අඩුක්කුව / සංච

འབོར་ཆེན

bor chen

අඩුක්කුව / කඳු / කඳුකර / කඳුවැටි / බලවත් / බලසම්පන්න / විශාලත්වය / ශරීරය / ශක්තිමත් / සංච / ප්‍රමාණය

ལྡང་པོ

pung po

අඩුක්කුව / බැංකුව / මුක්කුව / නිවා / වේල්ල / ශරීරය / සංච

མི་ཚོགས

mi tsok

අඩුක්කුව / පොකුරු / කල්ලියක් / කල්ලියට / සංගමයේ / සංච / සංසදය / සමාගම / සමාජය / සමූහයක් / ස්ථාවර

མི་ཁྲོམ

mi trom

අඩුක්කුව / පොකුරු / සංච / සමූහයක්

མི་ལྡང་

mi pung

අඩුක්කුව / පොකුරු / සංච / සමූහයක්

མི་ལེ་ཤ་འཛོམས་སྡོང་པའི་དཔོན

mi lé sha dzom dö pé dön

අඩුක්කුව / පොකුරු / සංච / සමූහයක්

མི་འཛོམས

mi dzom

අඩුක්කුව / පොකුරු / සංච / සමූහයක්

ལེ་ཤ

lé sha

අඩුක්කුව / කඳු / කඳුකර / කඳුවැටි / ටොන් / මහා / මුහුදේ / විශාලත්වය / විශිෂ්ට / සංච / සාගර / ප්‍රධාන

བཙེག་ལྡང

tsek pung

අඩුක්කුව / සංච

අණ

verb

aṇa

བཀའ་རྒྱ་གནང་ནི

ka gya nang ni

අනුක්රමය / අණ / අනුපිළිවෙල / ආඥාව / ආඥාවක් / විධානය / සාමය

དམག་རྡེ

mak dé

අණ / ආඥාව / ආඥාවක් / විධානය / සාමය / හමුදා

དབང་ཚད་ཡོད་ནི

wang tsé yö ni

අණ / ආඥාව / ආඥාවක් / විධානය / සාමය

དབང་རྒྱུར

wang gyur

අණ / ආඥාව / ආඥාවක් / විධානය / සාමය

འཐོབ་འོས་རྟེན་ནི

top ö den ni

අණ / ආඥාව / ආඥාවක් / විධානය / සාමය

མཐོང་གསལ་ཆེ་ནི

tong sel ché ni

අණ / ආඥාව / ආඥාවක් / විධානය / සාමය

བཤེས་ཡོན

shé yön

අණ / අධ්‍යාපනය / අධ්‍යාපනික / ආඥාව / ආඥාවක් / විධානය / සාමය

དཔོན་འབྲི

pö dri

སྒོབ་འབྲི

lap dri

བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ནི

kö gya jin ni

අණ / ආඥාව / ආඥාවක් / විධානය / සාමය

བཀོད་རྒྱ

kö gya

අනුක්රමය / අණ / අනුපිළිවෙල / ආඥාව / ආඥාවක් / විධානය / සාමය

བཀའ་སློབ

ka lop

අණ / ආඥාව / උපදෙස් / දේශන / විධානය

བཀའ་རྒྱ

ka gya

අනුක්රමය / අණ / අනුපිළිවෙල / ආඥාව / ආඥාවක් / විධානය / සාමය

བཀའ་སྡོམ

ka dom

අණ / ආඥාව / විධානය

སྡེབ་ཕབ

dep pap

བཀའ་གནང་ནི

ka nang ni

අනුක්රමය / අණ / අනුපිළිවෙල / ආඥාව / ආඥාවක් / විධානය / සාමය

අණ̇ློක

adj

aṇauka

རྡུལ་རྟེན་གྱི

dül ten gyi

අත

verb

ata

ལག་ཆ་བཏགས་ནི

lak cha tram ni

ཆུ་ཚོད་འཁོར་ལོའི་ལག་མདའ

chu tsö khor lö lak da

අත / අත්

ལག་མདའ

lak da

අත / අත් / රයිෆල්

ལག་ངར

lak ngar

ལག་པོ

lak to

අත / අවි

གོ་མཚོན་སྲོང་ནི

go tsön trö ni

ལགས

lagpa

අත / අත් / ඉන්ද්‍රිය / කොපුව

අතර

prep

atara

བར་ན

bar na

අතර / ලෙස

སྦུག་ན

buk na

ག་དེམ་ཕྱིག་ཁར

ga dem chik khar

བསྒང

gang

අතර / කාලය / දී / වේලාව / ලෙස

སྐབས

kap

පැය / අනතුර / අතර / අවස්ථාව / කාලය / දී / දින / පේදුරු / වේලාව / ලෙස / හේතුව

ནམ

nam

རིང

ring

අතර / කාලය / දී / වේලාව

අතවර

verb

atavara

ངན་སྤྱོད་འབད་ནི

ngen chö bé ni

අපචාර / අපයෝජනය / අතවර

ཚུལ་མིན་སྤྱོད་ནི

tsül min chö ni

අපචාර / අපයෝජනය / අතවර

ཚིག་ངན་སྨྲ་ནི

tsik ngen lap ni

අපචාර / අපයෝජනය / අතවර

ལོག་སྤྱོད་འབད་ནི

lok chö bé ni

අපචාර / අපයෝජනය / අතවර / අපද්‍රව්‍ය / මැලි

ལོག་སྤྱོད

lok chö

අපචාර / අපයෝජනය / අතවර / සූරාකෑම

བཙོག་ཁ

tsok kha

අපචාර / අපයෝජනය / අතවර / අවජාතකයා

අතහැර

prep

atahaæra

རྟོག་ལུ

tok lu

අතහැර / අවදි / ඇතුලට / ඉහත / කට / නැඟිට / දී / දක්වා / මත / එරෙහි

ཕྱོག་ལུ

chok lu

අතහැර / අවදි / ඉහත / කිරීම / නැඟිට / දක්වා / දක්වා / මත / විසින් / විසින් / සඳහා / සමග / සමඟ / සම්බන්ධීකරණය

བསྒང་ལུ

gang lu

අතහැර / අවදි / ඇතුලට / ඉහත / කට / නැඟිට / යුතු / දී / දක්වා / මත

སྐབས་ལུ

kap lu

අතහැර / අවදි / ඇතුලට / ඉහත / කට / නැඟිට / යුතු / දී / දක්වා / මත

ཁ་ཐུག་ལུ

kha tuk lu

අතහැර / අවදි / ඉහත / කිරීම / නැඟිට / දක්වා / දක්වා / මත / විසින් / විසින් / සඳහා / සමග / සමඟ / සම්බන්ධීකරණය

ཁར

khar

අතහැර / අවදි / ඇතුලට / ඉවතට / ඉහත / ඔස්සේ / කට / නැඟිට / යුතු / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මත / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

སྐོར་ལས

kor lé

ෙපෙ / අතහැර / අවදි / ඇතුලට / ඉහත / කට / ගැන / නැඟිට / යුතු / දී / දක්වා / මත / එරෙහි

ལ་སོག་པ་བཟུམ

la sok pa zum

අතහැර / අවදි / ඇතුලට / ඉහත / කට / නැඟිට / යුතු / දී / දක්වා / මත

ལུ

lu

අතහැර / අභ්‍යන්තර / අවදි / ඇතුලට / ඉවතට / ඉහත / ඔස්සේ / කට / කිරීම / නැඟිට / යුතු / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මත / මැදින් / විසින් / සිට / සඳහා / සමග / සමඟ / සම්බන්ධීකරණය / හරහා

ཏཱཀ་ལུ་སོག

tak lu sok

අතහැර / අවදි / ඉහත / නැඟිට / දක්වා / විසින්

ཡར་ཕྱོག་གྱི

yar chok kyi

අතහැර / අවදි / ඉහත / නැඟිට / දක්වා / විසින්

གནས་གཞི་སྟོན་པའི་སྒྲ་དང་འདྲེལ་བའི་ཚོག

né zhi tön pé dra dang drelw

අතහැර / අවදි / ඉහත / නැඟිට / දක්වා / විසින්

ཡར་ཕྱོགས་སུ

yar chok su

අතහැර / අවදි / ඉහත / නැඟිට / දක්වා / විසින්

ཨཏ་ noun

ata

ལག་པ

lagpa

අත / අත් / ඉන්ද්‍රිය / කොපුව

ལག་མདའ

lak da

අත / අත් / රයිෆල්

ཚུ་ཚོད་འཁོར་ལོའི་''ལག་མདའ

chu tsö khor lö lak da

අත / අත්

ཨཏ་ཏིཀ་kkaa noun

atataikakaā

བ་ཀུ

ba ku

රූපය / අත්තික්කා

ཆོང་སེ

chong sé

රූපය / අත්තික්කා

ཨཏ་ཡ་ཤ་ཡ adj

atayavaśaya

ཐབས་མེད་པའི

tap mé pé

අත්‍යවශ්‍ය / අවශ්‍යයි

གལ་ཅན

gel chen

අත්‍යවශ්‍ය / අවශ්‍යයි / අසාධ්‍ය / අර්ථය / අර්ථවත් / යටත් / තදබල / දරුණු / බරපතල / බරපතලකම / මහා / වගකිවයුතු / වැදගත් / වැදගත්කම / විශිෂ්ට / හදිසි / ප්‍රධාන

གལ་ཆེ་བའི

gel chewé

අත්‍යවශ්‍ය / අවශ්‍යයි / නීරණාත්මක / වැදගත් / විවේචනාත්මක

དགོས་བདེན་བདེན

gopa den den

අත්‍යවශ්‍ය / අවශ්‍යයි

ཁག་ཆེ་དྲག

khak ché drak

අත්‍යවශ්‍ය / අවශ්‍යයි / අසාධ්‍ය / තදබල / දරුණු / බරපතල / බරපතලකම / මහා / වැදගත් / විශිෂ්ට / ප්‍රධාන

ཁག་ཆེ་བའི

khak chewé

අත්‍යවශ්‍ය / අවශ්‍යයි / වැදගත්

མེད་དུ་མི་རུང་བའི

mé du mi rungwé

අත්‍යවශ්‍ය / අවශ්‍යයි

མེད་ཐབས་མེད

mé tap medpa

අත්‍යවශ්‍ය / අවශ්‍ය / අවශ්‍යයි / අවශ්‍යතාව

ངེས་པར་དུ་དགོ་བའི

ngé par du go pé

අත්‍යවශ්‍ය / අවශ්‍යයි

ཉེ་བར་མཁོ་བའི

nyewar khowé

අත්‍යවශ්‍ය / අවශ්‍යයි

ཚ་ཅན

tsa chen

අත්‍යවශ්‍ය / අවශ්‍යයි / වටිනා / වැදගත් / විශේෂ

དབང་ཅན

wang chen

අත්‍යවශ්‍ය / අවශ්‍යයි / බලවත් / බලසම්පන්න / වැදගත් / ශක්තිමත්

གཞི་ཚ

zhi tsa

අත්‍යවශ්‍ය / අවශ්‍යයි / පදනම / මූලික

ངེས་པར་མཁོ་བའི

ngé par khowé

අත්‍යවශ්‍ය / අවශ්‍යයි

ཨཏ་སན་ noun

atasana

ཁྱད་ཆོས

khyé chö

අලංකාරය / අයිතිය / අත්සන / ගුණාත්මක / චරිත / නෝවර්ස් / තත්ත්ව / දේපල / පේදුරු / නිපැයුම / රූපලාවන්ය / සංකේතය / සතුව / සන්තකය / ස්වරූපයක් / ස්වභාවය / හැඩය

མིང་

ming

අත්සන / ණය / නම / ශීර්ෂය

མིང་རྟགས

ming tak

අත්සන / ලේබල්

ས་ཡིག

sa yik

རྟགས་བཀོད

tak kö

ས་ཡིག་ མིང་བཀོད

sa yik ming kö

ཨཏི་ adv

atai

དམིགས་བསལ་གྱིས

mik sel gyi

ཨཏི་རེ་ཀ adv

atairaeka

ལྷག་པར་དུ

lhak par du

අතිරේක / විශේෂයෙන් / විශේෂයෙන්ම

ཨཏི་རེ་ཀ noun

atairaekaya

ཁ་སྐོང

kha kong

අතිරේකය / අධික / උපග්‍රන්ථය / තව / තවදුරටත් / ප්ලස්

ཟུར་སྒྲགས

zur drak

අතිරේකය / උපග්‍රන්ථය

ཨཏི་བི་ཤཱ་ལ adj

ataivaiśaāla

ཏ་ཅང་ཆེ་བ

ha chang chewa

අතිවිශාල / දැවැන්ත

ཆེན་པོ

chen po

අතිවිශාල / අන්ත / අන්තවාදී / දැඩි / දැවැන්ත / යෝධ / මනස්කාන්ත / විශාල / සියුම්

སྦོམ

bom

අතිවිශාල / අන්ත / අන්තවාදී / අර්ථය / අර්ථවත් / ඉතා / උසස් / දැඩි / දැවැන්ත / යෝධ / මනස්කාන්ත / මහා / වැදගත්කම / විශාල / විශාලත්වය / විශිෂ්ට / සියුම් / ප්‍රධාන

ཨཏི་ཤ་ཡི་ན adv

ataiśayaina

ཤིན་ཏུ

shin tu

අතිශයින් / අධික / අන්ත / අන්තවාදී / ඉතා / ඕනෑවට / තව / තවදුරටත් / ද / එසේ

དཔེར་ན་ མཚོ་ཤོས

per na to shö

අතිශයින් / ඉතා

ཤིན་ཏུ་ནས

shin tu né

අතිශයින් / ඇත්තටම / ඉතා

རབ་ཏུ

rap tu

අතිශයින් / ඉතා

གནམ་མེད་ས་མེད

nam mé sa mé

අතිශයින් / අධික / අන්ත / අන්තවාදී / ඉතා / ඕනෑවට / තව / තවදුරටත් / ද / මාරක / මාරාන්තික / එසේ

ཁྱད་ཚོག་གི་འགྲན་བསྡུར་སྟོན་པའི་ཚིག་གིས

khyé tsik gi dren dur tön pé t

අතිශයින් / ඉතා

ཏ་ཅང་གིས

ha chang gi

අතිශයින් / ඇත්තටම / ඉතා / සාපේක්ෂව

དྲག་ཤོས

drak shö

අතිශයින් / ඉතා / නායක / ලොක්කා / ක්‍රීම් / තරු / බීජ / පළමු / මුල් / ස්ටාර්

འདི་རང

di rang

අතිශයින් / ඉතා / උචිත / කෙලින්ම / නිවැරදි / සුදුසු / සර්වසම

འདི་ཁོ་ན་རང

di kho na rang

අතිශයින් / ඉතා

གཅིག་རང

chik rang

අතිශයින් / ඉතා

ཏ་བུ

ta bu

අතිශයින් / ඉතා

ཨ་དཧས noun

adahasa

བསམ་འཆར

sam char

අදහස / පරිකල්පනය / ජනමත / දැනුම

འདོད་པ

dö pa

පොලී / අදහස / අභිලාෂය / අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ආශාව / ඉල්ලීම / ඉල්ලුම / උනන්දුවෙන් / කරුණාකර / කාරුණිකව / කෑදරකම / කුසගින්න / දැනුම / සතුටු

གོ་བ

gowa

අදහස / අවබෝධය / දැනුම

གྱོས

gyö

අදහස / දැනුම

ལྷ་རིག

lo rik

අදහස / දැනුම

འཆར་སྣང

char nang

රූප / අදහස / ඉදි / ගොඩනැගිලි / දැක්ම / දැනුම / බලපෑම / හැඟීම / පින්තාරු

མཉོ་བསམ

no sam

අදහස / අභිප්‍රාය / අරමුණ / ඉලක්ක / කදිම / කදිම / පරිකල්පනය / ජනමත / දැනුම / භාවනා / වස්තුව / සිතන්න

ཕྱུ

jü

අදහස / දැනුම

བསམ་ལྷ

sam lo

අදහස / ආකල්ප / කදිම / දැනුම

བསམ་རྩལ

sam tsül

අදහස / දැනුම

ཤེས་པ

shé pa

අදහස / අර්ථය / අර්ථවත් / දැනුම / විඥානය

ཐབས་ཤེས

tap shé

පාර / අදහස / උපාංගය / උපකරණය / උපක්‍රමය / ක්‍රමය / පාත් / දැනුම / මාර්ග / පියවර / වැඩසටහන / විසඳුම / ප්‍රධාන

ཏུག་བསམ

tuk sam

අදහස / දැනුම

ལྷ་རིག་དོན་དག་དམིགས་དོན

lo rik dön dak mik dön

අදහස / දැනුම

མཆོ་ལུགས

no luk

අදහස / අර්ථය / අර්ථවත් / ඉඳි / ගොඩනැගිලි / ජනමත / දැනුම

གནས་སྐབས

né kap

අදහස / දැනුම / විසඳුම

අද්භූත adj

adabhaūta

རྟོག་དཀའ་བའི

tok ka bai

අද්භූත / අභිරහස්

རྫུ་འཕྲུལ་ལྡན་པའི

dzuntrül den pé

མཁྱ་འཚོམས་པའི

gu tom pé

අද්භූත / අභිරහස්

ཏ་གོ་མ་ཚུགས་པའི

ha go ma tsuk pé

අද්භූත / අභිරහස් / අමුතු / ආගන්තුක / දිමිදි

འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི

jik ten lé dé pé

ལོ་རྒྱུས་ཎ་བུ

lo gyü ta bu

අද්භූත / අභිරහස්

གསལ་རྟོག་རྟོ་མེད་པའི

sel tok to mé pé

අද්භූත / අභිරහස් / දුබල / දුර්වල

අද්විතීය noun

adavaitaīya

ལྷམ་མཉེལ

lham til

අඩිය / අද්විතීය / අසමසම / අනන්ය / පමණක්

ཕྱད་རྟོག་གཅིག་གཉན་མ་རྒྱབ་པའི

pü dok chik nyen ma kyap p

අඩිය / අද්විතීය / අසමසම / අනන්ය / තනි / තනිවම / පමණක්

ལམ་ཕྱོགས་གཅིག་གི

lam chok chik gi

අඩිය / අද්විතීය / අසමසම / අනන්ය / තනි / තනිවම / පමණක්

རྒྱང་པོའི

kyang pö

අඩිය / අද්විතීය / අසමසම / අනන්ය / තනි / තනිවම / පමණක්

རྐང་མཉེལ

kang til

අඩිය / අද්විතීය / අසමසම / අනන්ය / පමණක්

གྲོགས་མེད་པའི

drok mé pé

අඩිය / අද්විතීය / අසමසම / අනන්ය / තනි / තනිවම / පමණක්

གཞན་མ་མཚུངས

zhen ma tsung

අද්විතීය / අසමසම / අනන්ය / පමණක්

དམིགས་བསལ་གྱི

mik sel gyi

අද්විතීය / අසමසම / අසාමාන්ය / අනන්ය / පමණක් / නිශ්චිත

ཉག་རྒྱང

nyak kyang

අඩිය / අද්විතීය / අසමසම / අනන්ය / ඝන / තනිවම / මුළු / පමණක් / සියලු / සියලුම / සමස්ත / සම්පූර්ණ

ཕྱད་རྟོག་གཅིག

pü dok chik

අඩිය / අද්විතීය / අසමසම / අනන්ය / ඒකකය / තනි / තනිවම / පමණක්

གཞན་ཁར་མེད་པའི

zhen khar mé pé

අද්විතීය / අසමසම / අනන්ය / පමණක්

མི་གཅིག་གི་དོན་ལུ

mi chik gi dön lu

අඩිය / අද්විතීය / අසමසම / අනන්ය / තනි / තනිවම / පමණක්

འགྲུལ་སྐྱོང་ཤོག་འཛིན་ཎ་བུ

drül kyö shok dzin ta bu

අඩිය / අද්විතීය / අසමසම / අනන්ය / තනි / තනිවම / පමණක්

අදාළ verb

adaāḷa

གཡོག་ནང་བཙུགས་ནི

yok nang tsuk ni

අදාළ / රැකියා / භාවිතය / පාවිච්චි

ཕྱོ་ནི

chö ni

අදාළ / අපද්‍රව්‍ය / පරිභෝජනය / භාවිතය / පාවිච්චි

འཇི་རྐོར་རྐྱབ་རྒྱ་ནི

ji kor kyap ni

අදාළ / භාවිතය / පාවිච්චි

འཇུག་ནི

juk ni

བསྐོལ་ཕྱོ

köl chö

අදාළ / භාවිතය / මෙහෙයුම / පාවිච්චි

ལྷ་བསྐོལ་ནི

la köl ni

අදාළ / රැකියා / භාවිතය / පාවිච්චි

ལག་ཕྱོ་འབད་ནི

lak chö bé ni

අදාළ / භාවිතය / පාවිච්චි

དབྱར་ནི

ur ni

අදාළ / බිරස් / භාවිතය / මාධ්‍ය / පාවිච්චි / පුවත්පත්

གཡོག་བསྐོལ་ནི

yok köl ni

අදාළ / භාවිතය / පාවිච්චි

ཞུ་ནི

zhu ni

අදාළ / අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ඉල්ලීම / කරුණාකර / කාරුණිකව / යෝජනාව / භාවිතය / පියවර / පාවිච්චි / ව්‍යාපාරය / සතුටු / හිමිකම / ප්‍රශ්නය

ཞུ་ཚིག་ཕྱལ་ནི

zhu tsik pül ni

අදාළ / භාවිතය / පාවිච්චි

ལག་ལེན་འཐབ་ནི

lak len tap ni

අදාළ / අභ්‍යාස / ක්‍රියාවලිය / පරිචය / භාවිතය / පාවිච්චි

අදින්න noun

adainana

དཔེ་འདྲེན

pé dren

ཉིང་བཙུད

nying chü

අදින්න / මස් / මස්වල / සාරය

ལུང་འདྲེན

lung dren

རྫས་བཙུད

dzé chü

འདྲུད་ནི

drü ni

අදින්න / තීරුවේ

བཙུད་བཏོན

chü tön

འཐེན་ནི

ten ni

අදින්න / උරා / තීරුවේ

རྟ་དྲངས

ta drang

අදියර noun

adaiyara

ལས་དོན

lé dön

අදියර / අනියම් / රැකියා / ක්‍රියාකාරකම් / දෙයක් / දැක්ම / දර්ශන / වැඩ / වස්තුව / ව්‍යාපාරය / ව්‍යාපාරික / ව්‍යාපාරයක් / ප්‍රියතම

ཁྲོམ་འཐབ

trom tap

අදියර / දැක්ම / දර්ශන

ཁྲོམ་ཤགས

trom shak

අදියර / දැක්ම / දර්ශන

འཕྲལ་སྟེགས

trap tek

අදියර / දර්ශන / වේදිකාව

མཐོང་སྣང

tong nang

අදියර / දැක්ම / දර්ශන

ས་ཁོངས

sa khong

අදියර / අභ්‍යවකාශ / ඉඩම් / කලාපය / කලාපයේ / ලෝක / කාමරය / ක්ෂේත්‍ර / ක්ෂේත්‍ර / ජාතිය / රටේ / තත්ත්වය / දැක්ම / දර්ශන / භූමිය / ස්ථානය / ප්‍රදේශයේ

ས་ཆེ་མཐོང་སྣང

sa ché tong nang

අදියර / දැක්ම / දර්ශන

སྣང་རིས

nang ri

අදියර / දැක්ම / දර්ශන

འབྱུང་ས

jung sa

අදියර / උල්පත / තොටිල්ල / දැක්ම / දර්ශන / මූල / මූලාශ්‍රය

འབྱུང་ལས

jung lé

අදියර / දැක්ම / දර්ශන

གོ་རིམ

go rim

අනුක්‍රමය / අදියර / අනුපිළිවෙල / පියවර / වේදිකාව / සාමය

རིམ་པ

rim pa

අනුක්‍රමය / අදියර / අනුපිළිවෙල / පියවර / වේදිකාව

අදෘශ්‍යමාන adj

adaṛśayamaāna

མི་མངོན་པའི

mi ngön pé

མི་མཐོང་བའི

mi tongwé

අධියක්ෂ noun
adhayakaṣa

མདོ་ཆེན།
do chen

བཀོད་སྒྲིག་པ
kö drik pa

བཀོད་ཁྱབ་པ
kö khyap pa

අධියයනය noun
adhayayanaya

ཆོས་ཚན།
chö tsen
අධියයනය / තේමාව / ද්‍රව්‍යය / පාඩම / විෂය / වස්තුව

སྦྱང་ནི།
jang ni
අධියයනය / ඉගෙන / ප්‍රගුණ

ལྷག་ནི།
lhap ni
අධියයනය / ඉගෙන / කියවන්න / ප්‍රගුණ

སློབ་སྦྱོང་
lop jong
අධියාපනය / අධියයනය / අධියාපනික / පාසල්

སློབ་གཉེར
lop nyer

བརྟག་ཞིབ
tak zhip
අධියයනය / ඇගයීම / ඇස්තමේන්තු / ගවේෂණ / ටෙස්ට් / විභාගය

བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།
tak zhip bé ni
අධියයනය / ඇස්තමේන්තු

དཔྱ་ཞིབ
yé zhip
අධියයනය / ඇගයීම / ඇස්තමේන්තු / තීරක / විනිසුරු

අධියාපනය noun
adhayaāpanaya

སློབ་སྦྱོང་
lop jong
අධියාපනය / අධියයනය / අධියාපනික / පාසල්

ཤེས་རིག་ སློབ་དཔོན་ སློབ་སྦྱོང་
shé rik lop pön lop jong
අධියාපනය / අධියාපනික

ཤེས་རིག
shé rik
අධියාපනය / අධියාපනික

སྦྱོང་བརྡར
jong dar
අධියාපනය / අධියාපනික / අභ්‍යාස / පරිචය / පුහුණු

ཤེས་ཡོན
shé yön
අණ / අධියාපනය / අධියාපනික / ආඥාව / ආඥාවක් / විධානය / සාමය

අධියාපනික noun
adhayaāpanaika

སྦྱོང་བརྡར
jong dar
අධියාපනය / අධියාපනික / අභ්‍යාස / පරිචය / පුහුණු

སློབ་སྦྱོང་
lop jong
අධියාපනය / අධියයනය / අධියාපනික / පාසල්

ཤེས་རིག
shé rik
අධියාපනය / අධියාපනික

ཤེས་ཡོན
shé yön
අණ / අධියාපනය / අධියාපනික / ආඥාව / ආඥාවක් / විධානය / සාමය

ཤེས་རིག་ སློབ་དཔོན་ སློබ་ སྦྱོང་
shé rik lop pön lop jong
අධියාපනය / අධියාපනික

අධාර noun
adhaāra

སྤན་གྲུ
pen dru

අධික adj
adhaika

ཁ་སྐོང་
kha kong
අතිරේකය / අධික / උපග්‍රන්ථය / තව / තවදුරටත් / ප්ලස්

གནམ་མེད་ས་མེད
nam mé sa mé
අතිශයින් / අධික / අන්ත / අන්තවාදී / ඉතා / ඕනෑවට / තව / තවදුරටත් / ද / මාරක / මාරාන්තික / එසේ

ཏ་ཅང
ha chang
අධික / ඕනෑවට / තව / තවදුරටත් / ද / එසේ

ཀྱང
kyang
අධික / ඕනෑවට / තව / තවදුරටත් / ද / වී

དྲགས་སྦེ
dragpa bé
අධික / ඉස්තරම් / තව / තවදුරටත් / හොඳම / ප්ලස්

ད་རུང
da rung
අධික / තව / තවදුරටත් / තවමත් / නැවත / නැවතත් / ප්ලස්

འང
ang
අධික / ඕනෑවට / තව / තවදුරටත් / ද / වී

ཤིན་ཏु
shin tu
අතිශයින් / අධික / අන්ත / අන්තවාදී / ඉතා / ඕනෑවට / තව / තවදුරටත් / ද / එසේ

མང་ཤུ་སྦེ
mang su bé
අධික / තව / තවදුරටත් / ප්ලස්

ལྷན་ཐབས
lhen tap
අධික / තව / තවදුරටත් / සහායක / ප්ලස්

ལྷག་ཐེ
lhak té
අධික / තව / තවදුරටත් / ප්ලස්

ལྷག་པར
lhak par
අධික / තව / තවදුරටත් / තවමත් / නැවත / සාමකාමී / නිහඬ / නිහඬව / ප්ලස්

ཡང
yang
අධික / ඕනෑවට / තව / තවදුරටත් / ද / වී

අධිකරණ adj
adhaikaraṇa

ཁྲིམས་ཀྱི
trim kyi

ཁྲིམས་དང་འཁྲེལ་བའི
trim dang drelwé

དྲང་ཁྲིམས
drang trim
අධිකරණ / යුක්තිය

དྲང་བདེན
drang den
අඛණ්ඩතාවය / අධිකරණ / අවංක / යුක්තිය

අධිකරණය noun
adhaikaraṇaya

ཤག་སྐོར
shak kor
අධිකරණය / මළුව / යාඩ්

རྡོ་གཅལ
do chel
අධිකරණය / පදික / මළුව / යාඩ්

ཁྱམས་ར
khyam ra
අධිකරණය / මළුව / යාඩ්

ཕོ་བྲང
po drang
අධිකරණය / මළුව / යාඩ්

ཁྲིམས་ཁང
trim khang
අධිකරණය / මළුව / යාඩ්

ཚྱོད་ར
tsé ra
අධිකරණය / කරළියේ / ක්‍රීඩාංගනය / මළුව / යාඩ්

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས
trim kyi dün sa
අධිකරණය / මළුව / යාඩ්

අධිකාරිය noun
adhaikaāraiya

དབང་ཚད
wang tsé
අධිකාරිය / බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය / ප්‍රඥාව

དབང་ཆ
wang cha
අධිකාරිය / බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය

དབང་འཛིན
wang dzin

අධිපති noun
adhaipatai

སློབ་གྲ་རྟ་བུ
lop dra ta bü
අධිපති / ආණ්ඩුකාර

མངའ་རྡེ་སྤྱི་ཁྱབ
nga dé chi khyap
අධිපති / ආණ්ඩුකාර

གཙོ་འཛིན
tso dzin
අධිපති / ආණ්ඩුකාර / හිස

འཛིན་སྐྱོང་འཕྲས་མི
dzin kyong tü mi
අධිපති / ආණ්ඩුකාර

අධිරාජයා noun
adhairaājayaā

གོང་མ
gong ma

རྒྱལ་ཆེན
gyel chen

අධිරාජ්යය noun
adhairaājayaya

རྒྱལ་ཁབ
gyel khap
අධිරාජ්යය / ඉඩම් / ලෝක / ක්ෂේත්‍ර / ජාතිය / රාජධානිය / රාජ්‍ය / රට / රටේ / තත්ත්වය / තත්වය / පෘථිවි / මාලිගාව / මැටි / පස / සභාවේ / ප්‍රදේශයේ

རྒྱལ་ཁམས
gyel kham
අධිරාජ්යය / රාජධානිය

གཅིག་དབང་ཚོང་ལས
chik wang tsong lé

མངའ་རིས
nga ri

ཨཌཱི་ཀ་ཥ་ཎ་ཡ *noun*

adhaīkaṣaṇaya

གསང་འཕྲུལ

sang nyül

རང་རྩུག་བཟུང་ནི།

rang tsuk zung ni

ཕན་ཚུན་ལས་ཀ

kak dzin bé ni

ཁ་ཤས་ཀ

sang ta

ཚད་བཟུང་ནི།

tsé zung ni

ཚོད་བཟུང་ནི།

tsö zung ni

དབང་བཟུང་ནི།

wang zung ni

ཟ་ཤ

ja ta

དམ་འཛིན་ལས་ནི།

dam dzin bé ni

ཨ་ནཏ་ར *noun*

anataura

གནོད་ཉེན

nö nyen

ཨ་ནཏ་ར / ཨ་བ་དཱ་ན་ཨ / ཨ་ཝ་ཏ་ཱ་ར / ཏ་ར་ཛ་ཡ

དོན་དག་ཀན་དོན

dön dak né dön

ཨ་ནཏ་ར / ཨ་ཝ་ཏ་ཱ་ར / ཧེ་ཏུ་ཝ

ཉེན་ཁ

nyen kha

ཨ་ནཏ་ར / ཨ་ཝ་ཏ་ཱ་ར / ཨ་ཝ་ཏ་ཱ་ར / ཨ་ཝ་ཏ་ཱ་ར / ཨ་པ་དཱ / ཏ་ར་ཛ་ཡ

སྐབས

kap

ཕུར / ཨ་ནཏ་ར / ཨ་ཏ་ར / ཨ་ཝ་ཏ་ཱ་ར / དཱ / ཌ་ཡ / ཕེ་ཌ་ར / ཝེ་ལཱ་ཝ / ལེས / ཧེ་ཏུ་ཝ

དཀའ་ངལ

ka ngel

ཨ་ནཏ་ར / ཨ་ནི་ཡ་མ / ཨ་ཝ་ཏ་ཱ་ར / ཨ་ཝ་ཏ་ཱ་ར / ཨ་ཝ་ཏ་ཱ་ར

ཨན་ཏ
noun

anata

མཐའ་མ

ta ma

अरमुण / अवसानय / अवसन् / अन्त / अन्तवादी / वस्तुव

མཐར་ཐུག་གི

tar tuk gi

अन्त / अन्तवादी

མཐའ་མའི

ta mé

अन्त / अन्तवादी

སྦོམ

bom

अतिविशाल / अन्त / अन्तवादी / अर्ठ्ठय / अर्ठ्ठवत् / इता / उसस् / दाढि / दाढ्यन्त / योद्ध / मनस्कान्त / महा / वाद्दगत्कम / विशाल / विशालत्वय / विशिष्ट / सियुम् / प्रधान

ཤིན་ཏུ

shin tu

अतिशयीन् / अधिक / अन्त / अन्तवादी / इता / ॐनाथ्वट / तव / तवद्दुरवत् / द / एसे

ཆེན་པོ

chen po

अतिविशाल / अन्त / अन्तवादी / दाढि / दाढ्यन्त / योद्ध / मनस्कान्त / विशाल / सियुम्

མཐའ

ta

अन्त / अन्तवादी

གནམ་མེད་ས་མེད

nam mé sa mé

अतिशयीन् / अधिक / अन्त / अन्तवादी / इता / ॐनाथ्वट / तव / तवद्दुरवत् / द / मारक / मारान्तिक / एसे

ཨན་ཏ་ར་གཏ
noun

anataragata

བྱེན་ཆ

den cha

བརྗོད་དོན

jö dön

अन्तर्गत / तोमाव / विषय

ནང་དོན

nang dön

ནང་རྫས

nang dzé

ཡོད་ཆ

yö cha

ཨན་ཏ་བཱ་དཱི
adj

anatavaādaī

ཆེན་པོ

chen po

अतिविशाल / अन्त / अन्तवादी / दाढि / दाढ्यन्त / योद्ध / मनस्कान्त / विशाल / सियुम्

ཁྲོ་བ་སྦོམ་སྐྱེད་མི

trowa bom kyé mi

अन्तवादी / यक्षयया / यक्षयागे

མཐར་ཐུག་གི

tar tuk gi

अन्त / अन्तवादी

མཐའ་མའི

ta mé

अन्त / अन्तवादी

མཐའ་མ

ta ma

अरमुण / अवसानय / अवसन् / अन्त / अन्तवादी / वस्तुव

མཐའ

ta

अन्त / अन्तवादी

ཤིན་ཏུ

shin tu

अतिशयीन् / अधिक / अन्त / अन्तवादी / इता / ॐनाथ्वट / तव / तवद्दुरवत् / द / एसे

སྨོན་དང་ཅན

mong dé chen

སྦོམ

bom

अतिविशाल / अन्त / अन्तवादी / अर्ठ्ठय / अर्ठ्ठवत् / इता / उसस् / दाढि / दाढ्यन्त / योद्ध / मनस्कान्त / महा / वाद्दगत्कम / विशाल / विशालत्वय / विशिष्ट / सियुम् / प्रधान

གནམ་མེད་ས་མེད

nam mé sa mé

अतिशयीन् / अधिक / अन्त / अन्तवादी / इता / ॐनाथ्वट / तव / तवद्दुरवत् / द / मारक / मारान्तिक / एसे

ཨ་ན་ཨ་སཻ
noun

ananaāsai

རྒྱ་ནག་ཀོང་ཙེ

gya nak kong tsé

ཨ་ན་ཡཻ་ཡ
adj

anayaeānaya

པན་རྩུན

pen tsün

अन्योन्य / पोदु / सुपुरुदु

གཉིས་མཚུང་རྒྱི

nyi tsung kyi

अन्योन्य / पोदु / सुपुरुदु

གཉིས་ཆ་རེ

nyi cha ré

अन्योन्य / पोदु / सुपुरुदु

ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱི

chok nyi kyi

अन्योन्य / पोदु / सुपुरुदु

ཐུན་མོང་གི

tün mong gi

ཕྱི་མཐུན་ཀྱི

chi tün gyi

अन्योन्य / पोदु / सुपुरुदु

ཨ་ན་ཝཻ་ཀ་ཥ་ཡ
noun

anavaīkaṣaya

ཐྲ་མཚོང་ཤེལ

tra tong shel

ཐྲ་གཟུགས་མཚོང་ཤེལ

tra zuk tong shel

ཨ་ན་ཝཻ་ཀ་ཥཱི་ཡ
adj

anavaīkaṣaīya

ཐྲ་གཟུགས་ཀྱི

tra zuk kyi

ཧ་ཅང་རྒྱང་བའི

ha chang chungwé

ཨ་ནཱ་ག་ཏ
noun

anaāgata

འབྱུང་འགྱུར་གྱི་དུས

jung gyur gyi dü

མ་འོངས་པ

ma ong pa

अनागत / हेगट

ཨ་ནཱ་ཅཱ་ར་ཡ་ཡེ
noun

anaācaārayae

ལོག་གཡེམ

lok yem

ཨ་ནཱ་ཐ
noun

anaātha

དཀྱུག ཕམ་མེད་པའི་ཨ་ལུ

da truk pam mé pé a lu

སྐྱབས་ཞུ་མི

kyap zhu mi

अनाथ / सरणागत

དཔལ་བྱས

dawa butsa

སྐྱབས་བཅོལ་པ

kyap chöl pa

अनाथ / सरणागत

ཨ་ནཱ་ར་བ་ཀ་ཥ་ཡ
adj

anaārakaṣaita

ལྷ་མ་བདེ་བའི

lo ma dewé

अनारक्षित / अविनिश्चित

ཨ་ནཱ་ཝ་ཀཻ
noun

anaāvaækai

ལུང་བསྟན

lung ten

མངོན་ཤེས

ngön shé

ཨ་ནཻ་ཡ་མ
noun

anaiyama

བེམ་པོ

bem po

अनियम् / दयक् / व्यापारिक

ཚོང་ལས

tsong lé

अनियम् / रुकिया / दयक् / वाद्द / वस्तुव / व्यापारय / व्यापारिक / व्यापारयक् / समागम / स्वीरव / प्रियतम

ཁྱེ

khyé

अनियम् / इल्लुम / तोमाव / दयक् / द्रव्य / विषय / वस्तुव / व्यापारिक / प्रश्नय

ཚོང་འབྲེལ

tsong drel

अनियम् / रुकिया / दयक् / वाद्द / वाणिज / वृत्तीय / वस्तुव / व्यापारय / व्यापारिक / व्यापारयक् / प्रियतम

ཚོང་ལྷ

tsong la

अनियम् / रुकिया / क्रीडा / नाट्यये / दयक् / वाद्द / वृत्तीय / वस्तुव / व्यापारय / व्यापारिक / व्यापारयक् / प्रियतम

ལས་དོན

lé dön

अदियर / अनियम् / रुकिया / क्रियाकारकम् / दयक् / दृक्म / दर्शन / वाद्द / वस्तुव / व्यापारय / व्यापारिक / व्यापारयक् / प्रियतम

བཅོང་འབོར

tsong bor

अनियम् / वृत्तीय / व्यापारिक

ཚོང་

tsong

अनियम् / रुकिया / दयक् / वाद्द / विकिणिम / वस्तुव / व्यापारय / व्यापारिक / व्यापारयक् / प्रियतम

སྒོག་མེད

sok mé

अनियम् / दयक् / व्यापारिक

ཉོ་ཚོང

nyo tsong

अनियम् / वृत्तीय / व्यापारिक

དངོས་པོ

ngö po

अभिप्राय / अरमुण / अनियम् / इलक्क / रेदि / दयक् / द्रव्य / विषय / वस्तुव / व्यापारिक

དངོས་རྫས

ngö dzé

अनियम् / इल्लुम / उपाङ्गय / उपकरणय / तोमाव / दयक् / द्रव्य / विषय / वस्तुव / व्यापारिक / प्रश्नय

དཀའ་ངལ

ka ngel

අනතුර / අනියම් / අවදානම / අවදානම් / ආපදා / ඉල්ලුම / කලාපය / කෘෘරත්වය / තේමාව / දෙයක් / ද්රව්ය / විපත / විෂය / වස්තුව / ව්යාපාරික / ප්රශ්නය

གནང་དོན

né dön

අනියම් / අහන්න / ඉල්ලුම / රැකියා / කාමරය / කේන්ද්රගත / ගිහි / තත්ත්වය / තේමාව / පේදුරු / දෙයක් / පදනම / ද්රව්ය / මූලික / වැඩ / විෂය / වස්තුව / ව්යාපාරය / ව්යාපාරික / ව්යාපාරයක් / පස / සංසිද්ධිය / ස්ථානය / හේතුව / ප්රියතම / ප්රශ්නය

ཅ་ཆས

cha ché

අනියම් / උපකරණ / දෙයක් / නිබන්ධනයේ / ෙමවලම් / ව්යාපාරික / ව්යවස්ථාව

ལྷ་འགན

la gen

අනියම් / රැකියා / කාමරය / කාර්යභාරය / ගිහි / තත්ත්වය / දෙයක් / බදු / භූමිකාව / වැඩ / වස්තුව / ව්යාපාරය / ව්යාපාරික / ව්යාපාරයක් / පස / ස්ථානය / ප්රියතම

ལ

la

අනියම් / රැකියා / කබාය / කම්කරු / කාර්යාලය / ක්රියාකාරකම් / පනත / දෙයක් / බලපෑම / වැඩ / වැඩට / වස්තුව / ලියවිල්ල / ව්යාපාරය / ව්යාපාරික / ව්යාපාරයක් / සේවා / ප්රියතම

མཁོ་ཆས

kho ché

අනියම් / උපාංගය / උපකරණ / දෙයක් / ද්රව්ය / භෞතික / ෙමවලම් / විෂය / වස්තුව / ව්යාපාරික / ශාරීරිකව / සැපයුම

དཔེར་ན་ སེམས་ཀྱི་ཁྱད་ཅིག་རང་ཞིན་བཟུང

per na sem kyi khyé chik ran

අනියම් / ඉල්ලුම / තේමාව / දෙයක් / ද්රව්ය / විෂය / වස්තුව / ව්යාපාරික / ප්රශ්නය

ཅ་ལ

cha la

අනියම් / රෙදි / දෙයක් / වස්තුව / ව්යාපාරික

གནས་སྟངས

né tang

පෙළ / අභ්යවකාශ / අනියම් / ඇත්ත / ඉල්ලුම / රැකියා / කාමරය / චරිත / නේචර්ස් / රාජ්ය / තත්ත්වය / තත්වය / තේමාව / දෙයක් / ද්රව්ය / වැඩ / වායුගෝලයේ / විෂය / වස්තුව / ව්යාපාරය / ව්යාපාරික / ව්යාපාරයක් / වර්ණ / පරිසරය / ස්ථානය / ස්වරූපයක් / ස්වභාවය / පැහැය / ප්රියතම / ප්රශ්නය

අනුකම්පාව *noun*

anaukamapaāva

ཤ་ཚ་ཏྲིང་ཚ

sha tsa hing tsa

අනුකම්පාව / දයාව / මර්සි / සානුකම්පිත

སྐྱབས་གཟིགས

kyap zik

අනුකම්පාව / පක්ෂව / දයාව / මර්සි

སྙིང་རྗེ་བསྐྱེད་ནི

nying jé kyé ni

අනුකම්පාව / දයාව / මර්සි

ཐུགས་རྗེ

tuk jé

අනුකම්පාව / දයාව / මර්සි

ཡུན་སེང་

yün seng

අනුකම්පාව / දයාව / මර්සි

སྙིང་རྗེ

nying jé

අනුකම්පාව / පක්ෂව / දයාව / මර්සි / සානුකම්පිත / හදවත

རྗེ་ཆེ་ནི

di ché ni

අනුකම්පාව / දයාව / මර්සි

අනුකරණය *verb*

anaukaraṇaya

དཔེ་བཤུ་ནི

pé ta ni

අනුකරණය / පිටපත්

འདྲ་ཡིག གསར་ཤོག་དང་དུས་དེས་ནང་ལྟ་བཤུགས་ནའ་ཡག་རྩམ་དང་གནས་ཚུལ

dra yik sar shok dang dü de

අනුකරණය / පිටපත්

ཚར

tsar

අනුකරණය / පිටපත්

དཔེ་ཚན་རྒྱ་གྱངས་ཁ

pé tsen gyi gyang kha

අනුකරණය / පිටපත්

དཔེ་བཤུས་རྒྱབ་ནི

pé shü kyap ni

අනුකරණය / පිටපත්

དཔེ་བཀྲ་ནི

pé ku ni

අනුකරණය / පිටපත්

རྗེས་སུ་འཇུག་ནི

jé su juk ni

རྗེས་སུ་འབྲང་ནི

jé su drang ni

འདྲ་བཟོ

dra zo

අනුකරණය / පිටපත් / ප්රජනනය

འདྲ་བཤུས་རྒྱབ་ནི

dra shü kyap ni

අනුකරණය / පිටපත්

འདྲ་བཤུས

dra shü

අනුකරණය / පිටපත්

འབད་ནི

bé ni

අනුකරණය / කරන්න / නිෂ්පාදන / සිදු

ལང་སྔོལ་རྒྱབ་ནི

lé söl kyap ni

අනුකරණය / පිටපත් / පනත / බලපෑම / වැඩ

རྟིང་བདའ་ནི

ting da ni

අනුක්රමය *verb*

anaukaramaya

གོ་རིམ་བསྒྲིག་ནི

go rim drik ni

අනුක්රමය / අනුපිළිවෙල / සංවිධානය / සූදානම් / සාමය

རྩལ་རྟེན

tsül den

අනුක්රමය / අනුපිළිවෙල / කීර්තිය / ගරුත්වය / සාමය

རིམ་པ

rim pa

අනුක්රමය / අදියර / අනුපිළිවෙල / පියවර / වේදිකාව

མངག་ཆ

ngak cha

අනුක්රමය / අනුපිළිවෙල / සාමය

བཀོད་རྒྱ

kö gya

අනුක්රමය / අණ / අනුපිළිවෙල / ආඥාව / ආඥාවක් / විධානය / සාමය

མཁོ་མངག

kho ngak

අනුක්රමය / අනුපිළිවෙල / බසාර් / සාමය

བཀའ་གནང་ནི

ka nang ni

අනුක්රමය / අණ / අනුපිළිවෙල / ආඥාව / ආඥාවක් / විධානය / සාමය

བཀའ་རྒྱ་གནང་ནི

ka gya nang ni

අනුක්රමය / අණ / අනුපිළිවෙල / ආඥාව / ආඥාවක් / විධානය / සාමය

བཀའ

ka

අනුක්රමය / අනුපිළිවෙල / සාමය

སྒྲིག

drik

අනුක්රමය / අනුපිළිවෙල / සාමය

གོ་རིམ

go rim

අනුක්රමය / අදියර / අනුපිළිවෙල / පියවර / වේදිකාව / සාමය

བཀའ་རྒྱ

ka gya

අනුක්රමය / අණ / අනුපිළිවෙල / ආඥාව / ආඥාවක් / විධානය / සාමය

རྒྱུན་རིམ

gyün rim

අනුක්රමය / අනුපිළිවෙල

අනුකූල *adj*

anaukaūla

སྒྲིག་པའི

drik pé

སྒྲིག་བཏུབ་པའི

drik tup pé

འགྱོ་བཏུབ་པའི

gyo tup pé

ངོ་མ

ngo ma

අනුකූල / ඇත්ත / උග / උග්ර / උචිත / යථාර්ථය / යථාර්ථය / දැඩි / දුෂ්කර / පළමු / මුල් / වේදනාකාරී / විශ්වාසවන්ත / නිශ්චල / නිසි / සුදුසු / සැබෑ / රියල්

འོས་འབབ་ཡོད་པའི

ö bap yö pé

අනුකූල / උචිත / විශ්වසනීය / සුදුසු

འོས་ལྡན

ö den

අනුකූල / උචිත / කෙලින්ම / නිවැරදි / නිසි / සුදුසු / පැහැදිලි / ප්රත්යක්ෂ

ཁྲིག་ཁྲི

trik tri

අනුකූල / අයිතිය / උචිත / උචිත / කපටි / කෙලින්ම / කෙලින්ම / නිතිපතා / නිවැරදි / නිවැරදි / නිරවද්යතාව / නිසි / පිරිසිදු / සුදුසු / සුදුසු / හරියටම

བཙི་འཇོག་ཅན

tsi jok chen

අනුකූල / උචිත / නිසි / සුදුසු

རྩལ་མཐུན

tsül tün

අනුකූල / උචිත / කීර්තිය / ගරුත්වය / නිසි / සුදුසු

མཐུན་པའི

tün pé

අනුකූල / සමගිය

ཆ་འཇོག་ཅན

cha jok chen

අනුකූල / උචිත / නිසි / සුදුසු

අනුගමනය *verb*

anaugamanaya

དང་ལེན་འབད་ནི

dang len bé ni

අනුගමනය / යෝජනාව / පියවර / ව්යාපාරය

བྱ་ཚབ་ལེན་ནི

bu tsap len ni

ཆ་འཇོག་འབད་ནི

cha jok bé ni

අනුගමනය / හඳුනා

අනුපානය *noun*

anaupaātaya

གོང་ཚད།

gong tsé

අනුපානය / මිල / පිරිවැය / වටිනා

ཆ་ཚད།

cha tsé

අනුපිළිවෙල *noun*

anaupaiḷaivaela

མཁོ་མངག

kho ngak

අනුක්‌රමය / අනුපිළිවෙල / බසාර් / සාමය

སྒྲིག

drik

අනුක්‌රමය / අනුපිළිවෙල / සාමය

གོ་རིམ

go rim

අනුක්‌රමය / අදියර / අනුපිළිවෙල / පියවර / වේදිකාව / සාමය

གོ་རིམ་བསྒྲིག་ནི།

go rim drik ni

අනුක්‌රමය / අනුපිළිවෙල / සංවිධානය / සූදානම් / සාමය

རྒྱུན་རིམ

gyün rim

අනුක්‌රමය / අනුපිළිවෙල

བཀའ

ka

අනුක්‌රමය / අනුපිළිවෙල / සාමය

བཀའ་རྒྱ

ka gya

අනුක්‌රමය / අණ / අනුපිළිවෙල / ආඥාව / ආඥාවක් / විධානය / සාමය

བཀའ་རྒྱ་གནང་ནི།

ka gya nang ni

අනුක්‌රමය / අණ / අනුපිළිවෙල / ආඥාව / ආඥාවක් / විධානය / සාමය

བཀའ་གནང་ནི།

ka nang ni

අනුක්‌රමය / අණ / අනුපිළිවෙල / ආඥාව / ආඥාවක් / විධානය / සාමය

བཀོད་རྒྱ

kö gya

අනුක්‌රමය / අණ / අනුපිළිවෙල / ආඥාව / ආඥාවක් / විධානය / සාමය

རིམ་པ

rim pa

අනුක්‌රමය / අදියර / අනුපිළිවෙල / පියවර / වේදිකාව

རྩོལ་ལྡན

tsül den

අනුක්‌රමය / අනුපිළිවෙල / කීර්තිය / ගරුත්වය / සාමය

མངག་ཆ

ngak cha

අනුක්‌රමය / අනුපිළිවෙල / සාමය

අනුමත *verb*

anaumata

གནང་བ་གནང་ནི།

nangwa nang ni

ངོས་ལེན་འབད་ནི།

ngö len bé ni

අනුමත / පිළිගැනීමට / ගිල්වීම / පිලිතුරු / වැහිලිහිණියා / හඳුනා

བཀའ་འགྲོལ་ནི།

ka dröl ni

අනුමාන *adj*

anaumaāna

བདེན་སྲིད་པའི

den si pé

འབྱུང་འགྱུར་གྱི

jung gyur gyi

འབྱུང་སྲིད་པའི

jung si pé

අනුමාන / බලවත් / බලසම්පන්න / ශක්‌තිමත් / හැකි

අනුමැතිය *noun*

anaumaætaiya

བཀའ་གྲོལ

ka dröl

අනුමැතිය / බලපත්‌ර

གནང་བ

nangwa

අනුමැතිය / ආශිර්වාදය / එකඟ / බලපත්‌ර

ངོས་ལེན

ngö len

අනුමැතිය / අවබෝධය / පිළිගැනීම / පිලිතුරු

අනුවණ *adj*

anauvaṇa

སྨེན་གོ

len go

අඥාන / අනුවණ / මෝඩ / මෝඩකම / මුග්‌ධ

འཚོལ་ལོང་

chöl long

අනුවණ / උමතු / උන්මත්තක / මෝඩ / පිස්‌සු / පිස්‌සු

དགོ་བ་བྱ་སྨྱར་མི

gö dra gyur mi

අඥාන / අනුවණ / මෝඩයා / මෝඩකම / මුග්‌ධ / විකට

འབྱུང་ཁྱུང་མེད་པ

jung khung medpa

අඥාන / අනුවණ / තකතිරු / මෝඩ / මෝඩකම / මුග්‌ධ / විකාර

འཚོལ་འཚོལ་ཝ

chöl cholwa

අනුවණ / උමතු / උන්මත්තක / මෝඩ / පිස්‌සු

སྨེན་རྒྱས་ཅན

len tak chen

අඥාන / අනුවණ / මෝඩ / මෝඩකම / මුග්‌ධ

སྨོ་གྲོས་དམན་པའི

lo drö men pé

අඥාන / අනුවණ / මෝඩ / මෝඩකම / මුග්‌ධ

སྨྱན་པོ

lün po

අඥාන / අඥාන / අනුවණ / අනුවණ / ඛූරුවා / මෝඩ / මෝඩයා / මෝඩකම / මෝඩකම / මුග්‌ධ / මුග්‌ධ

སྨྱན་པོ

lün po

අඥාන / අඥාන / අනුවණ / අනුවණ / ඛූරුවා / මෝඩ / මෝඩයා / මෝඩකම / මෝඩකම / මුග්‌ධ / මුග්‌ධ

སྨྱན་པོའི

lün pö

අඥාන / අනුවණ / මෝඩ / මෝඩකම / මුග්‌ධ

དཔོན་ཚུ་གི་དོན་ལུ

pön tsu gi dön lu

අඥාන / අනුවණ / මෝඩයා / මෝඩකම / මුග්‌ධ

སེམས་གནས་པ་མེད་པ

sem né pa medpa

අනුවණ / උමතු / උන්මත්තක / මෝඩ / පිස්‌සු

ཚ་རྒས་མོ

tsa gasmo

අඥාන / අනුවණ / මෝඩයා / මෝඩකම / මුග්‌ධ

ཚ་རྒས

tsa gé

අඥාන / අඥාන / අනුවණ / අනුවණ / උමතු / උන්මත්තක / ග්‌රීස්‌ / ඝන / මෝඩ / මෝඩයා / මෝඩකම / මෝඩකම / මුග්‌ධ / මුග්‌ධ / මේදය / පිස්‌සු / පිස්‌සුව

ཚ་རྒས

tsa gé

අඥාන / අඥාන / අනුවණ / අනුවණ / උමතු / උන්මත්තක / ග්‌රීස්‌ / ඝන / මෝඩ / මෝඩයා / මෝඩකම / මෝඩකම / මුග්‌ධ / මුග්‌ධ / මේදය / පිස්‌සු / පිස්‌සුව

ཚ་རྒས་རྐྱ

tsa gé kyi

අඥාන / අනුවණ / මෝඩ / මෝඩකම / මුග්‌ධ

ཚ་མ་ཚངས

tsa ma tsangam

අඥාන / අනුවණ / මෝඩයා / මෝඩකම / මුග්‌ධ

དགོ་བ་སྲི་སི

gö dra si si

අඥාන / අනුවණ / මෝඩ / මෝඩකම / මුග්‌ධ / මාණික්‌ය / විකාර / විහිලු / හාස්‌යජනක

འདོད་ཟློག་ལུ་ཐལ་བའི

dö shuk lu telwé

අනුවණ / උමතු / උන්මත්තක / මෝඩ / පිස්‌සු

අනුවාදය *noun*

anauvaādaya

སྦར་རྣམ

par nam

අනුවාදය / සංස්‌කරණය

སྦར་ཐེངས

par teng

අනුවාදය / සංස්‌කරණය

བཤད་ལུགས

shé luk

අනුවාදය / සංස්‌කරණය

བྱོ་ཐེངས

sho teng

අනුවාදය / සංස්‌කරණය

སྒྲོན་རིམ

tön rim

අංකය / අනුවාදය / සංඛ්‌යාව / සංස්‌කරණය

අඳුනන *noun*

aňdaunana

གོམས་འདྲིས

gom dri

අඳුනන / දැනුම

བྱེས་བྱ

shé ja

අඳුනන / දැන / දැනුම / විද්‌යා

ཡོན་ཏན

yön ten

අඳුනන / ගුණාත්‌මක / තත්‌ත්‌ව / දැන / දැනුම / බලහත්‌කාරයෙන් / විදුලිබල / විද්‌යා / ශක්‌තිය / ප්‌රචණ්‌ඩ / ප්‌රචණ්‌ඩත්‌වය / ප්‌රබලතාවය

ཨཔ *pron*

apa

ང་བཅས་ལུ

nga ché lu

ང་བཅས

nga ché

ཨཔ / ཨཔི

ཨཔཅཱར *verb*

apacaāra

ལོག་སྤྱོད་འབད་ནི

lok chö bé ni

ཨཔཅཱར / ཨཔཡཱཛནཡ / ཨཏཝར / ཨཔཛྲཱཝིཡ / མཇུག

ངན་སྤྱོད་འབད་ནི

ngen chö bé ni

ཨཔཅཱར / ཨཔཡཱཛནཡ / ཨཏཝར

ལོག་སྤྱོད

lok chö

ཨཔཅཱར / ཨཔཡཱཛནཡ / ཨཏཝར / ཟློག་ཁཡུམ

བཙོག་ཁ

tsok kha

ཨཔཅཱར / ཨཔཡཱཛནཡ / ཨཏཝར / ཨཝཛཱཏཀཡ

རྫུལ་མིན་སྤྱོད་ནི

tsül min chö ni

ཨཔཅཱར / ཨཔཡཱཛནཡ / ཨཏཝར

རྩིག་ངན་སྨན་ནི

tsik ngen lap ni

ཨཔཅཱར / ཨཔཡཱཛནཡ / ཨཏཝར

ཨཔཛྲཱཝིཡ *verb*

apadaravaya

ཆུད་ཟད་གཏང་ནི

chü zé tang ni

ལོག་སྤྱོད་འབད་ནི

lok chö bé ni

ཨཔཅཱར / ཨཔཡཱཛནཡ / ཨཏཝར / ཨཔཛྲཱཝིཡ / མཇུག

སྤྱོད་ནི

chö ni

ཨཛྷཱཡ / ཨཔཛྲཱཝིཡ / པରିହཱཡ / ཨཱཝཱ་ཙ་ཡ / ཨཱ་ཝ་ཙ་ཡ

བར་ཏོར་གཏང་ནི

bar tor tang ni

འཚོ་བཟློག་གཏང་ནི

tro lak tang ni

ཨཔནཱམཡ *noun*

apanaāmaya

རྐྱོན་མིང

kyön ming

ཨཔཡཱཛནཡ *verb*

apayaeājanaya

རྫུལ་མིན་སྤྱོད་ནི

tsül min chö ni

ཨཔཅཱར / ཨཔཡཱཛནཡ / ཨཏཝར

ལོག་སྤྱོད

lok chö

ཨཔཅཱར / ཨཔཡཱཛནཡ / ཨཏཝར / ཟློག་ཁཡུམ

ལོག་སྤྱོད་འབད་ནི

lok chö bé ni

ཨཔཅཱར / ཨཔཡཱཛནཡ / ཨཏཝར / ཨཔཛྲཱཝིཡ / མཇུག

ངན་སྤྱོད་འབད་ནི

ngen chö bé ni

ཨཔཅཱར / ཨཔཡཱཛནཡ / ཨཏཝར

བཙོག་ཁ

tsok kha

ཨཔཅཱར / ཨཔཡཱཛནཡ / ཨཏཝར / ཨཝཛཱཏཀཡ

རྩིག་ངན་སྨན་ནི

tsik ngen lap ni

ཨཔཅཱར / ཨཔཡཱཛནཡ / ཨཏཝར

ཨཔརཱདྷ *noun*

aparaādha

གདོང་ཉེས་ས་སེམས་བྱེས་རྩོར་ཟེར་བ་ལྟ་བུ

dong nyespa sem kyi tsor ze

ཉེས་པ

nyé pa

ཨཔརཱདྷ / ཝཤཏཱ

བཙོན་པ

tsön pa

ཨཔརཱདྷ / ཝཏཱ

ཉེས་ཅན་བྱེ་ལྷ

nyé chen gyi la

ཉེས་རྩོར

nyé tsor

ནག་ཅན

nak chen

ཨཔརཱདྷ / ཝཏཱ

བྲིམས་འགལ

trim gel

བྲིམས་འགལ་བྱེ

trim gel gyi

ཨཔརཱདྷ / ཝཏཱ

བྱ་ངན

ja ngen

བྲིམས་འགལ་བ

trim gelwa

ཨཔརཱདྷ / ཝཏཱ

ནག་རྐྱོན

nak kyön

ཨཔཝཻཏཱ་ར *adj*

apavaitara

ལྷ་བཞེས་བཞེས་ལ

la sé seswa

ལྷས་རྒྱབ་རྒྱབ་པའི

lhé kyap kyap pé

མི་གཙང་བ

mi tsangwa

གཙང་སྨ་མེད་པའི

tsang dra mé pé

བཙོག་པ

tsok pa

ཨཔཝཻཏཱ་ར / ཀཎ / ཀུཎ / ཨོག་ཏཱ

ཨཔཧཱས *noun*

apahaāsa

ཁྱད་དུ་གསོད་པ

khyé du sö pa

ཨཔཧཱས / ཨཔྲཱཏིཡ

བྱད་སྨད

jé mé

རྐུར་པ་བཏབ་ནི

kur pa tap ni

སྣང་ཆུང

nang chung

ཨཔཧཱས / ཨཔྲཱཏིཡ

མཐོང་ཆུང

tong chung

ཨཔཧཱས / ཨཔྲཱཏིཡ

ཁྱད་གསོད

khyé sö

ཨཔཧཱས / ཨཔྲཱཏིཡ

ཁ་གཏང་ནི

kha tang ni

ཨཔཧཱས / ཨ་ཕ་ཧ་ར / ཨ་ཕ་ཧ་ར

ཕྱད་རྒྱབ་རྒྱབ་ནི

jé mé kyap ni

ཨཔཧཱས / ཨ་ཕ་ཧ་ར / ཨ་ཕ་ཧ་ར

ཨཔྲཱཀཏ *adj*

aparakaṭa

ཆ་མེད་པའི

cha mé pé

ཨཔྲཱཀཏ / ཨཱ་ག་ནྟུ་ཀ / ནོ་ད་ཏ་ནཱ

ངེས་པ་མེད་པའི

ngé pa mé pé

ཨཔྲཱཀཏ / ཨཱ་ག་ནྟུ་ཀ / ནོ་ད་ཏ་ནཱ

མ་ཤེས

ma shespa

ཨཔྲཱཀཏ / ཨཱ་ག་ནྟུ་ཀ / ནོ་ད་ཏ་ནཱ

ཡོངས་གྲགས་མེད་པའི

yong drak mé pé

ཨཔྲཱཀཏ / ཨཱ་ག་ནྟུ་ཀ / ནོ་ད་ཏ་ནཱ

ངོས་མ་བཟུང་བའི

ngö ma zungwé

ཨཔྲཱཀཏ / ཨཱ་ག་ནྟུ་ཀ / ནོ་ད་ཏ་ནཱ

ངོ་མ་ཤེས

ngo ma shespa

ཨཔྲཱཀཏ / ཨཱ་ག་ནྟུ་ཀ / ནོ་ད་ཏ་ནཱ

སྐད་གྲགས་མེད་པའི

ké drak mé pé

ཨཔྲཱཀཏ / ཨཱ་ག་ནྟུ་ཀ / ནོ་ད་ཏ་ནཱ

ངོ་མ་ཤེས་པའི

ngo ma shé pé

ཨཔྲཱཀཏ / ཨཱ་ག་ནྟུ་ཀ / ནོ་ད་ཏ་ནཱ

ངོས་བཟུང་མེད

ngö zung medpa

ཨཔྲཱཀཏ / ཨཱ་ག་ནྟུ་ཀ / ནོ་ད་ཏ་ནཱ

མ་གོམ

ma gowa

ཨཔྲཱཀཏ / ཨཱ་ག་ནྟུ་ཀ / ནོ་ད་ཏ་ནཱ

ཨཔྲཱཏིཧཏ *adj*

aparataihata

སྤང་མ་རྩུགས་པ

pang ma tsuk pa

སྤང་མ་རྩུགས་པའི

pang ma tsuk pé

བཞག་མ་རྩུགས་པ

zhak ma tsuk pa

བཀག་མ་རྩུགས་པ

kak ma tsuk pa

བཀག་ཐབས་མེད་པའི

kak tap mé pé

ཨཔྲཱཛཱདཡ *noun*

aparasaādaya

ཁྱད་གསོད

khyé sö

ཨཔཧཱས / ཨཔྲཱཛཱདཡ

མཐོང་ཆུང

tong chung

ཨཔཧཱས / ཨཔྲཱཛཱདཡ

སྣང་ཆུང

nang chung

ཨཔཧཱས / ཨཔྲཱཛཱདཡ

ཁྱད་དུ་གསོད་པ

khyé du sö pa

ཨཔཧཱས / ཨཔྲཱཛཱདཡ

ཨཔྲཱཡ་ཀཱ་ནུ *adj*

aparaikaānau

ཨཔ་རི་རྐེན

apa ri ken

ཨཔ་རི་ཀཱ

apa ri ké

ཨཔི *pron*

apai

ང་བཅས

nga ché

ཨཔ / ཨཔི

ཨཔུད་ཌ་ག་ལ *adj*

apaudagala

ཚོར་བ་མེད་པ

tsorwa mé pa

ཨཔེ་ཀ་ཥ་ཀ *noun*

apaekaṣaka

ཡོས་ངོ

ö ngo

མི་ངོ

mi ngo

अपेक्षाव *noun*

apaekaṣaāva

རེ་འདོད།

ré dö

अपेक्षाव / अभिलाषय / अवश्य / आशाव / इल्लुम / कुसगिन्न / बलापोरोत्तुव / बलापोरोत्तुवेन् / सिहिनय / होप्

རེ་སྨོན།

ré mön

अपेक्षाव / आशाव / इल्लुम

རེ་ཆ

ré cha

अपेक्षाव / बलापोरोत्तुव / बलापोरोत्तुवेन् / होप्

རེ་བ

rewa

अपेक्षाव / अवश्य / अवश्यताव / अहन्न / आशाव / इल्लीम / इल्लुम / करुणाकर / कारुणिकव / कदिम / बलापोरोत्तुव / बलापोरोत्तुवेन् / सतुवु / सिहिनय / होप्

अබ *noun*

aba

ཤ་དང་གཅིག་ཁར་བཟའ་ནི་གི་རྩས་ལྷ་སེ་ནོ་ཚ

sha dang chik khar za ni gi d

ཡུང་སྐར།

yung kar

ཤ་དང་གཅིག་ཁར་བཟའ་ནི་གི་རྩས་ལྷ་ས་ཏོ

sha dang chik khar za ni gi d

པང་ཀར་སྐྱོང་མ

pé kar kyongam

අබිං *noun*

abaiṁ

ཨོ་པི་ཡཾ

o pi yam

අභව්ය *adj*

abhavaya

སྲིད་པ་མ་ཡིན་པ

si pa ma yin pa

अभव्य / नोहाक्की

མི་སྲིད་པ

mi sidpa

अभव्य / नोहाक्की

མི་ཨོ་པའི

mi ö pé

अभव्य / ग्रोमिय

མི་སྲིད་པའི

mi si pé

अभव्य / नोहाक्की

අභ්‍යන්තර *prep*

abhayanatara

ལུ

lu

अतहारु / अभ्यन्तर / अवदि / ऐतुलट / इवतट / इहत / ञस्से / कट / किरीम / नःङिट / युतु / दि / दक्वा / लबागत / बहारुवन / मत / मदिन् / विसिन् / सिट / सद्दहा / समग / समग / सम्बन्धीकरणय / हरहा

ནང་ནའི

nang né

ནང་ན་ལུ

nang na lu

अभ्यन्तर / ऐतुलट / दि

ནང་ན་གི

nang na gi

ནང་ན

nang na

अभ्यन्तर / ऐतुलट / दि

ནང་ལུ

nang lu

अभ्यन्तर / ऐतुलट / दि

ནང་ལྷ་ཁྱི

nang lok kyi

ནང་འཁོད་ལུ

nang khö lu

अभ्यन्तर / ऐतुलट / दि

ནང་འཁོད་ཀྱི

nang khö kyi

ནང་

nang

अभ्यन्तर / ऐतुलट / दि

ནང་འཁོད

nang khö

अरय / अभ्यन्तर / ऐतुलट / दि

අභ්‍යවකාශ *noun*

abhayavakaāśa

ས་སྟོང

sa tong

अभ्यवकाश / कामरय / तत्त्वय / स्ठानय

ཆགས་གནས

chak né

अभ्यवकाश / कामरय / तत्त्वय / स्ठानय

ཆགས་ཡུལ

chak yül

अभ्यवकाश / कामरय / तत्त्वय / स्ठानय

རྡོ་ས

dö sa

अभ्यवकाश / कामरय / गिहि / तत्त्वय / पस / स्ठानय

དུས་ཡུན

dü yün

अभ्यवकाश / अवस्ठावे / कालय / कालगुण / कामरय / युगय / तत्त्वय / फेदुरु / वेलाव / वयस्गत / सःसिय / स्ठानय / ऱःस्वीम

ནམ་མཁའ

nam kha

अभ्यवकाश / कामरय / तत्त्वय / स्ठानय

གནས་སྟངས

né tang

पेह्ल / अभ्यवकाश / अनियम् / ऐन्त / इल्लुम / ऱःकियः / कामरय / चरित / नेचर्स् / राज्ञ्य / तत्त्वय / तत्त्वय / तेमाव / दयक् / द्रव्य / वेद / वायुगोल्लयें / विषय / वस्तुव / व्यापारय / व्यापारिक / व्यापारयक् / वर्ण / परिसरय / स्ठानय / स्वरूपयक् / स्वभावय / पःहःय / प्रियतम / प्रयोजनय

གནས་ཚད

né tsé

पेह्ल / अभ्यवकाश / कामरय / तत्त्वय / तत्त्वय / रिद्मय / परिमाण / पियवरक् / सम्मत / स्ठानय

རང་དབང

rang wang

अभ्यवकाश / कामरय / तत्त्वय / निदहस / निदहस् / स्ठानय

ས་ཕྱོགས

sa chok

अभ्यवकाश / कामरय / तत्त्वय / स्ठानय

ས་གོ

sa go

अभ्यवकाश / कलापयें / कामरय / क्षेत्र / तत्त्वय / भूमिय / स्ठानय / प्रदेशयें

བར་སྣང

bar nang

अभ्यवकाश / कामरय / गुवन् / तत्त्वय / स्ठानय

ས་གནས

sa né

अभ्यवकाश / कलापय / कलापयें / कामरय / क्षेत्र / गिहि / तत्त्वय / पःऽवीवि / भूमिय / मःटि / पस / स्ठानय / प्रदेशयें

འཚོལ་སྟོད་པ

tsöl top pa

अभ्यवकाश / कामरय / तत्त्वय / स्ठानय

ཡང་པའི་ཚོར་བ

yang pé tsorwa

अभ्यवकाश / कामरय / तत्त्वय / स्ठानय

ཁང་མིག་རྒྱ་མིག

khang mik go mik

अभ्यवकाश / कामरय / तत्त्वय / स्ठानय

ཐག་ཐིག ནག་ཐིག

tak tik nak tik

अभ्यवकाश / कामरय / तत्त्वय / स्ठानय

ཡང་པ

yang pa

अभ्यवकाश / कामरय / तत्त्वय / स्ठानय

ས་ཁོང

sa khong

अदियर / अभ्यवकाश / इद्धम् / कलापय / कलापयें / लोक / कामरय / क्षेत्र / क्षेत्र / जातिय / रष्टे / तत्त्वय / दःक्म / दर्शन / भूमिय / स्ठानय / प्रदेशयें

අභ්‍යාස *noun*

abhayaāsa

ལག་ལེན

lak len

अभ्यास / गःल्वीम / परिचय / मेहेयुम / व्यायाम / पुहुणु

ལུགས་སྒྲོལ

luk söl

अभ्यास / उत्सवय / परिचय / पोदु / मोस्तर / विलासिता / सुपुरुद्ध / सामान्य / पुहुणु

ལུས་རྩལ

lü tsel

अभ्यास / परिचय / व्यायाम

ལུས་སྦྱོང

lü jong

अभ्यास / योगा / परिचय / व्यायाम

ལག་བསྟར་འདོད་ནི

lak tar bé ni

अभ्यास / परिचय

དམག་སྦྱོང

mak jong

अभ्यास / परिचय / व्यायाम

བསྟར་སྦྱོང་འདོད་ནི

tar chö bé ni

अभ्यास / परिचय

བསྟར་སྦྱོང

tar chö

अभ्यास / परिचय / व्यायाम

གཤིས་ལུགས

shi luk

अभ्यास / परिचय / चरित / नेचर्स् / स्वभावय / पुहुणु

ལག་ལེན་འཐབ་ནི

lak len tap ni

अद्दाह्ल / अभ्यास / क्रियावल्लिय / परिचय / भावितय / पाव्विच्वि

ཁྱད་རིག་གི་ལ

khyé rik gi la

अभ्यास / परिचय / वःत्तीय / वःत्तियेन् / पुहुणु

སྦྱོང་ལ

jong la

अभ्यास / क्रियाकारकम् / परिचय / व्यायाम / पुहुणु

སྦྱོང་བརྡར

jong dar

अधियापनय / अधियापनिक / अभ्यास / परिचय / पुहुणु

སྦྱང་བ

jangwa

अभ्यास / परिचय / व्यायाम / पुहुणु

རྩལ་སྦྱོང་འདོད་ནི

tsel jong bé ni

अभ्यास / परिचय

ལུས་སྦྱོང་འདོད་ནི

lü jong bé ni

अभ्यास / परिचय

དམག་རྩལ

mak tsel

ཨභ්යාස / උපක්‍රමය / පරිචය / වියායාම

ཨཧི་ནཡ། *noun*

abhainaya

རྣམ་འགྱུར

nangyur

ཨහිනය / ප්‍රකාශනය

རྩུལ་སྟོན

tsül tön

བདུ་སྟོན

da tön

ཨཧི་པ་རཱ་ཡ། *noun*

abhaiparaāya

རེ་འདུན

ré dün

ཨහිප්‍රාය / අරමුණ / අවශ්‍ය / ඉලක්ක / බලාපොරොත්තුව / බලාපොරොත්තුවෙන් / වස්තුව / හෝප්

ཚ་གཏད་ནི

tsa té ni

ཨහිප්‍රාය / අරමුණ / ඉලක්ක / ඉලක්කය / වස්තුව

གོལ

gel

ཨහිප්‍රාය / අරමුණ / ඉලක්කය / වස්තුව

དམིགས་ནི

mik ni

ཨහිප්‍රාය / අරමුණ / ඉලක්ක / ඉලක්කය / වස්තුව

དམིགས་གཏད

mik té

ཨහිප්‍රාය / අරමුණ / ඉලක්ක / ඉලක්කය / වස්තුව

དམིགས་དོན

mik dön

ཨහිප්‍රාය / අරමුණ / ඉලක්ක / ඉලක්කය / ද්‍රව්‍ය / විෂය / වස්තුව / හේතුව

དམིགས་ཚད

mik tsé

ཨහිප්‍රාය / අරමුණ / ඉලක්කය / වස්තුව / ප්‍රක්ෂේපනය

དམིགས་ཡུལ

mik yül

ཨහිප්‍රාය / අරමුණ / ඉලක්ක / ඉලක්කය / තේමාව / ද්‍රව්‍ය / විෂය / වස්තුව

དངོས་པོ

ngö po

ཨහිප්‍රාය / අරමුණ / අනියම් / ඉලක්ක / රෙදි / දෙයක් / ද්‍රව්‍ය / විෂය / වස්තුව / වියාපාරික

མཆོ་བསམ

no sam

අදහස / ඇහිප්‍රාය / අරමුණ / ඉලක්ක / කදිම / කදිම / පරිකල්පනය / ජනමත / දැනුම / භාවනා / වස්තුව / සිතන්න

བྱ་བའི་ཡུལ

jawé yül

ཨහිප්‍රාය / අරමුණ / ඉලක්ක / ද්‍රව්‍ය / විෂය / වස්තුව

ཨབཨ

ba

ཨහිප්‍රාය / අරමුණ / ඉලක්කය / වස්තුව

དམིགས་པ་བསྐྱེད་ནི

mik pa kyé ni

ཨහිප්‍රාය / අරමුණ / ඉලක්ක / වස්තුව

ཨཧི་ཏཻ་རཱ་ཎ། *noun*

abhaiparaeraṇaya

བརྒྱུད་སྐྱེལ

gyü kül

སྐྱེལ་སྦྱོར

kül gyur

སྐྱེལ་མ

kül ma

පීඩන / ඇහිප්‍රේරණය

ཨཧི་མཱ་ན། *noun*

abhaimaānaya

ཁེངས་དྲེགས

kheng drek

ඇහිමානය / අහංකාරය

དྲེགས་པ

drek pa

ඇහිමානය / අහංකාරය

ཁེངས་པ

kheng pa

ඇහිමානය / අහංකාරය

དཔལ་གདེང་

pa deng

ඇහිමානය / අහංකාරය

དཔལ་ངམ་ཆེན

pa ngam chen

ඇහිමානය / අහංකාරය / ආඩම්බර / සාඩම්බරයෙන්

དཔལ་ཉམས

pa nyam

ඇහිමානය / අහංකාරය

དཔལ་ཉམས་བསྐྱེད་པའི

pa nyam kyé pé

ඇහිමානය / අහංකාරය

རང་མཐོང་ཆེན

rang tong chen

ඇහිමානය / අහංකාර / අහංකාරය / ආඩම්බර / උජාරු / සාඩම්බරයෙන්

ང་རྒྱལ་ཆེན

nga gyel chen

ඇහිමානය / අහංකාර / අහංකාරය / උඩඟු

དཔལ་གདེང་བསྐྱེད་པའི

pa deng kyé pé

ඇහිමානය / අහංකාරය

ཨཧི་ཡཱ་ཅ་ན། *noun*

abhaiyaācanaya

མཐོ་གཏུགས

to tuk

སེམས་ཁར་འབབ་པ

sem khar bap pa

ཡིད་ཁར་འོང་བ

yi khar ongwa

ཡིད་འཕྲོག་པ

yi trok pa

ཨཧི་ཡཱ་ཡཱ་ག། *verb*

abhaiyaeāgaya

དྲི་བ་བཀོད་ནི

driwa kö ni

དོ་མཉམ་ནི

do nyam ni

དོ་འགྲན་འབད་ནི

do dren bé ni

རྩོ་ལན་རྒྱབ་ནི

tsö len kyap ni

ཨཧི་ར་ཧ་ས། *adj*

abhairahasa

མཐུ་འཕོམས་པའི

gu tom pé

අද්භූත / ඇහිරහස්

རྣམ་རྟོག ཡ་མཚན་ཆེ་བ

nam tok ya tsen chewa

ඇහිරහස / ඇහිරහස් / රහස් / ප්‍රහේලිකාව

རྟོགས་དཀའ་བ

tok kawa

ඇහිරහස / ඇහිරහස් / රහස් / ප්‍රහේලිකාව

རྟོགས་དཀའ་བའི

tok ka bai

අද්භූත / ඇහිරහස්

གསལ་རྟོག་རྟོ་མེད་པའི

sel tok to mé pé

අද්භූත / ඇහිරහස් / දුබල / දුර්වල

དཔེར་ན་སྲུང་གཏམ་དང་སྒྲོག་བརླན་ནང་མ

per na sung tam dang lok ny

ඇහිරහස / ඇහිරහස් / රහස් / ප්‍රහේලිකාව

རྣམ་རྟོག

nam tok

ඇහිරහස / ඇහිරහස් / කම්පන / රහස් / ප්‍රහේලිකාව

ལོ་རྒྱས་ཟླ་བུ

lo gyü ta bu

අද්භූත / ඇහිරහස්

རྣམ་རྟོག ཡ་མཚན་ཆེ་བ

nam tok ya tsen chewa

ඇහිරහස / ඇහිරහස් / රහස් / ප්‍රහේලිකාව

ཧ་གོ་མ་རྩུགས་པ

ha go ma tsugsapa

ඇහිරහස / ඇහිරහස් / රහස් / ප්‍රහේලිකාව

རྟོགས་དཀའ་བ

tok kawa

ඇහිරහස / ඇහිරහස් / රහස් / ප්‍රහේලිකාව

དཔེར་ན་སྲུང་གཏམ་དང་སྒྲོག་བརླན་ནང་མ

per na sung tam dang lok ny

ඇහිරහස / ඇහිරහස් / රහස් / ප්‍රහේලිකාව

རྣམ་རྟོག

nam tok

ඇහිරහස / ඇහිරහස් / කම්පන / රහස් / ප්‍රහේලිකාව

ཧ་གོ་མ་རྩུགས་པ

ha go ma tsugsapa

ඇහිරහස / ඇහිරහස් / රහස් / ප්‍රහේලිකාව

ཧ་གོ་མ་རྩུགས་པའི

ha go ma tsuk pé

අද්භූත / ඇහිරහස් / අමුතු / ආගන්තුක / දිමේදි

अभिलाषय *noun*

abhailaāṣaya

འདོད་པ

dö pa

पोछी / अदहस / अभिलाषय / अवश्य / अवशंयताव / अहर्न्न / आशाव / इर्ल्लीम / इर्ल्लुम / उनन्दुवेन् / करुणाकर / कारुणिकव / करुदरकम / कुसगिर्न्न / दुःनुम / सतुवु

སྨོ་བ

trowa

पोछी / अभिलाषय / उद्योग / उनन्दुवेन् / कुमन्त्रण / कुमन्त्रणयक् / कुसगिर्न्न / जोसि / विनोद

དང་འདོད

dang dö

पोछी / अभिलाषय / उद्योग / उनन्दुवेन्

སྨོ་བ་བསྐྱེད་བརྒྱ་ནི

trowa kyé chuk ni

पोछी / अभिलाषय / आकर्षण / उत्तेजन / उद्दीपन / उनन्दुवेन्

དང་འདོད་བསྐྱེད་ནི

dang dö kyé ni

पोछी / अभिलाषय / उनन्दुवेन्

སྨོ་ཉམས

tro nyam

पोछी / अभिलाषय / उत्ेपेरक / उनन्दुवेन् / जीवित / सतुट

འཕོ་འདོད

top dö

མཐོ་འདོད

to dö

ཤེས་འདོད

shé dö

पोछी / अभिलाषय / उनन्दुवेन् / कुतुहलय / कियुरियोसिटि

རེ་འདོད

ré dö

अपेक्षाव / अभिलाषय / अवश्य / आशाव / इर्ल्लुम / कुसगिर्न्न / बलापोरोन्तुव / बलापोरोन्तुवेन् / सिहिनय / होप्

དངུལ་སྐྱེད

ngül kyé

पोछी / अभिलाषय / उनन्दुवेन्

དམིགས་ཚད་སྨོས

mik tsé bom

ཁེ་ཕན

khé pen

पोछी / अभिलाषय / अरमुण / अवसानय / अवसन् / उनन्दुवेन् / लाभय / वस्तुव / वन्दि / प्रतिलाभ

མཐའ་དོན

ta dön

पोछी / अभिलाषय / उनन्दुवेन्

སྨོ་བ་སྐྱེད་མི

trowa kyé mi

पोछी / अभिलाषय / उनन्दुवेन्

अमरणीय *adj*

amaraṇaīya

ཨ་རྟག་རང་དྲན་པའི

a tak rang dren pé

རྟག་ཏུ་དྲན་པའི

tak tu dren pé

རྟག་བརྟན

tak ten

ཤི་ནི་མེད་པ

shi ni medpa

अमरणीय / अमरणीय

ཤི་ནི་མེད་པ

shi ni medpa

अमरणीय / अमरणीय

སྐྱེ་ཤི་མེད་པ

kyé shi medpa

འཆི་བ་མེད་པའི

chiwa mé pé

अमरणीय / सदाकाल

འཆི་མེད

chi mé

अमरणीय / अमरणीय

སྐྱེ་ཤི་མེད་པའི

kyé shi mé pé

འཆི་མེད

chi mé

अमरणीय / अमरणीय

ཤི་ནི་མེད་པའི

shi ni mé pé

अमीमा *noun*

amamaā

ཨ་མ

a ma

अमीमा / ममी / मव / नान्दा

ཨ་ནེ་མོ་སྨོས་པ་བོན་མོའི་གོ་གནས

a nemo lop pön moi go né

अमीमा / मव

ཨའི

é

अमीमा / ममी / मव

དམར་གདུང

mar dung

अमीमा / ममी / मव

རྒྱལ་མ་བཅུག་པར་བཞུག་པའི་རོ

rül ma chuk par zhak pé ro

अमीमा / ममी / मव

ཨ་ལུ་གི་ཨའི་ལུ་གཅེས་སྐྱང་སྦེ་འབོ་ཐང

a lu gi é lu ché ké bé bo tang

अमीमा / ममी / मव

अमिलय *adj*

amalaya

མེད་པ་ཐལ་ཐལ

medpa tel talwa

अमिलय / अःखुल्

ཁ་གདུག་ཁིག་ཁི

kha duk khik khi

अमिलय / अःखुल्

ཁ་ཚ་དགས

kha tsa drak

अमिलय / अःखुल् / उणुसुमि / तापय

སྐྱུར་ཆུ

kyur chu

अमिलय / अःखुल्

སྐྱུར་རྫས

kyur dzé

अमिलय / अःखुल्

ལུང་ཁམས་མཐོ་དགས

lung kham to drak

अमिलय / अःखुल्

རྩུལ་རྩལ

rül rulwa

अमिलय / अःखुल्

སྐྱུར་པོ

kyurpo

अमिलय / अःखुल्

अमात्य *noun*

amaātaya

བློན་པོ

lön po

अमात्य / अःमति

ཡེ་ཤུ་པའི་འགོ་དཔོན

yé shu pé go pön

अमात्य / अःमति

གཞུང་ཚབ་འོག་མ

zhung tsap ok ma

अमात्य / अःमति

अमात्यांशय *noun*

amaātayaāṁśaya

ལྷན་ཁག

lhen khak

अमिहिरि *adj*

amaihairai

གཏུག་ཁིག་ཁི

duk khik khi

अमिहिरि / तिर्न्न

གྱང་ཤུམ་ཤུམ

gyang shum shum

अमिहिरि / तिर्न्न

ཁག་ཏིག་ཏི

khak tik ti

अमिहिरि / तिर्न्न / तिर्न्न

ཁོང་སི་སི

khö si si

अमिहिरि / अयिस् / तिर्न्न / लबनव / सीतल

ལྷོ་ཕམ

lo pam

अमिहिरि / तिर्न्न

ཁག་དྲགས

khak drak

अमिहिरि / तिर्न्न / तिर्न्न

अमु *noun*

amau

ཕགས

pagpa

अमु / उरुमस्

ཕག་ཤ

pak sha

अमु / उरुमस्

རང་བཞིན

rang zhin

अमु / प्रवणताव / प्रवनताव

རྟོག་ལི་ཅན

tok li chen

अमु / उरुमस्

ཁམས་ལོག་སི་སི

kham lok si si

अमु / असभ्य / उरुमस्

अमुतु *adj*

amautau

ཧ་ལས་སི་སི

ha lé si si

अमुतु / आगन्तुक / पुदुम / पुदुमाकार / दिमेदि / विस्मित

ཨ་ཙི་རེ

a tsi ré

अमुतु / आलोक / आलोकवत् / दिप्तिसेन / दीप्तिमत्

ཕྱི་རྒྱལ་ཀྱི

chi gyel gyi

अमुतु / आगन्तुक / दिमेदि / विदेश

ཕྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་འབྲེལ་བའི

chi gyel khap dang drelwé

अमुतु / आगन्तुक / दिमेदि / विदेश

ཕྱི་ཁའི

chi khé

अमुतु / आगन्तुक / नोगःखुरु / पितन / पितस्तर / दिमेदि / बाहिर / विदेश / विदेशीय

ཕྱི་མི

chi mi

अमुतु / आगन्तुक / दिमेदि / विदेश

འདྲོག་སི་སི

drok si si

अमुतु / दरुणु / बियकरु / बिहिसुनु

གོ་འདོད་ཅན

go dö chen

རྒྱུ་མེད་པའི

gyü mé pé

अमुतु / आगन्तुक / दिमेदि / विदेश

ངོ་མ་ཤེས་པའི་མི

ngo ma shé pé mi

अमुतु / आगन्तुक / दिमेदि / नोदन्नान

དཔེ་ན་ཏ་བུ

per na ta bu

ཙཱ་ཙིག ཙཾ་ཙུམ

tsak tsik tsam tsum

དཔེ་ན་ཏ

per na

ཡ་ཨང

ya ang

རྟག་མ་མཐུན་པའི

tak ma tün pé

རྒྱུ་མེད

gyü medpa

अमुतु / आगन्तुक / दिमेदि / विदेश

ཤེས་འདོད་ཅན

shé dö chen

ཧ་གོ་མ་རྩུག་པའི

ha go ma tsuk pé

अद्भुत / अभिरहस् / अमुतु / आगन्तुक / दिमेदि

རྣམ་རྟོག་ལང་སི་སི

nam tok lang si si

མི་གསར་པ

mi sarpa

अमुतु / आगन्तुक / दिमेदि / नोदन्ना

མ་ཤེས་པའི

ma shé pé

अमुतु / आगन्तुक / दिमेदि / विदेश

མ་འདྲ་བའི

ma drawé

अमुतु / विदेश / विहिलु

མ་འདྲ་བ

ma drawa

ཆ་མ་སྙོམས་པའི

cha ma nyom pé

སོ་སྐྱེ

so sö

ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མི

chi gyel gyi mi

अमुतु / आगन्तुक / दिमेदि / विदेश

ཨཾ *noun*

aṁba

ཨམ

am

अम / मुढमै

ཨམ་ཁུ་ཀུ་ལི

am chu ku li

ཨ་ཡ་ཌཻ *noun*

ayaḍaīna

ཟ་ཚ

ba tsa

ཨ་ཡ་ཝཻ་ཡ *noun*

ayavaæya

འཕར་དངུལ

char ngül

ཨ་ཡ་ཧ་པ་ཏ *adj*

ayahapata

འོས་འབབ་མེད་པ

ö bap mé pa

अयहपत् / नरक / रोंगातुर / सवुत्तु

མི་དགེ་བའི

mi gewé

अयहपत् / नरक / रोंगातुर / सवुत्तु

མ་རུངས་པའི

ma rung pé

अयहपत् / नरक / रोंगातुर / दुराचारय / सवुत्तु

མ་བདེ་ལ

ma dewa

अयहपत् / नरक / रोंगातुर / सवुत्तु

སྐྱོན

kyön

अवासि / अयहपत् / नरक / रोंग / रोंगयकट / रोंगयट / रोंगातुर / दोंष / दोंषय / सवुत्तु

སྐྱོ་སྐྱོ་ལ

kyo kyowa

अयहपत् / नरक / रोंगातुर / सवुत्तु

འདྲི

dré

अयहपत् / यक्षया / यक्षयागे / रोंगातुर / सातान / सवुत्तु

ནད་པའི

nawé

अयहपत् / नरक / रोंगातुर / सवुत्तु

གདོན

dön

अयहपत् / यक्षया / यक्षयागे / रोंगातुर / सवुत्तु

ངན་པ

ngen pa

अयहपत् / नरक / रोंगातुर / सवुत्तु

སྡིག་པའི

dik pé

अयहपत् / नरक / रोंगातुर / सवुत्तु

ཉུང་བ

nyungwa

अयहपत् / नरक / रोंगातुर / सवुत्तु

ངན་པའི

ngen pé

अयहपत् / नरक / रोंगातुर / दुराचारय / सवुत्तु

གནོ་འབྲས

nö dré

अयहपत् / रोंगातुर / सवुत्तु

གནོ་པའི

nö pé

अयहपत् / अनर्थकारी / नरक / रोंगातुर / ऋण / सवुत्तु

གནོ་ཟེ

nö zé

अयहपत् / रोंगातुर / सवुत्तु

ཟོག་པ

zogpa

अयहपत् / नरक / रोंगातुर / सवुत्तु

ཚབ་ཆེན

tsap chen

असाध्य / अयहपत् / दुग / उर्गर / नरक / रोंगातुर / तदबल / दुःखि / दरुःखु / बियकरु / बरपतल / बरपतलकम / बिहिसुनु / सवुत्तु

ན་བ

nawa

अयहपत् / नरक / रोंगातुर / सवुत्तु

ཉུང་བའི

nyungwé

अयहपत् / नरक / रोंगातुर / सवुत्तु

ཨ་ཡ་ཏི *verb*

ayaitai

ས་ཁོངས་གང་ནི

sa khong gang ni

དུས་ཚོད་འགོར་ནི

dü tsö gor ni

རྡོ་ས་གཟུང་ནི

dö sa zung ni

དལ་ཁ་མི་འཐོན་ནི

dalwa mi tön ni

མི་ཁོམ་ནི

mi khom ni

བཙན་དབང་འབད་ནི

tsen wang bé ni

དབང་ནི

wang ni

ཨ་ཡ་ཏི་ཡ་ཏ

ayaitaiya

ཨ་ཡ་ཏ *adj*

ayaitaiya

ཌང་པོ

drang po

अखण्डतावय / अयितिय / अयितिय / अवंक / अवंक / अवंकव / उचित / उचित / कोलिर्न्म / कोलिर्न्म / पनत / पनत / निवारदि / निवारदि / विर्श्वासवर्न्त / सत्यय / पिरिसिदु / सुदुसु / सुदुसु / सबुः / हरियटम / हरियटम

ཁྲིམས་ལུགས

trim luk

अयितिय / र्क्रमय / नीति / नीतिय / पद्धतिय / निवारदि

ཏན་ཏན

ten ten

अयितिय / आरर्क्षक / आरर्क्षित / आरर्क्षित / आरर्क्षितव / उचित / कोलिर्न्म / ऋन / बलवत् / बलसम्पर्न्न / निवारदि / निरवर्द्यतावा / शर्क्तिमत् / निसःकवम / निसःकवम / सुदुसु / समागम / र्स्थीरव / हरियटम

ཁྲིམས

trim

अयितिय / नीति / नीतिय / निवारदि

ཌ་ཐོ་རང

da to rang

अकल् / अयितिय / इर्क्मन् / उचित / कडिनमिर्न् / कोलिर्न्म / र्क्षणिकव / पनत / मुल् / वेगवत् / निवारदि / वहाम / सुदुसु / हरियटम

འཛོལ་མེད

dzöl mé

अयितिय / उचित / कोलिर्न्म / नोवरदिन / निवारदि / निरवर्द्यतावा / सुदुसु / हरियटम

རྒྱུ་ནོར

gyu nor

अयितिय / देपल / धनय / मुदल् / वेल्त्त् / सतुव / समःर्द्धिय / सर्न्तकय

ཁྱད་ཆོས

khyé chö

अलंकारय / अयितिय / अर्त्सन / गुणार्त्मक / चरित / नोंचर्र्स / तर्त्त्व / देपल / पेंदुरु / निपःयुम / रुपलावर्न्य / संकोंतय / सतुव / सर्न्तकय / र्स्वरुपयर्क् / र्स्वभावय / हुःढय

ཁྱད་རྣམ

khyé nam

पंनिय / अयितिय / गुणार्त्मक / तर्त्त्व / देपल / पेंदुरु / निपःयुम / वर्र्गय / सतुव / सर्न्तकय / र्स्वरुपयर्क् / र्स्वभावय / हुःढय / प्रवर्र्गय

སྐྱོན་མེད

kyön mé

अयितिय / उचित / कोलिर्न्म / निवारदि / सुदुसु / हरियटम

མ་འཛོལ་བ

ma dzöl ba

अयितिय / नोवरदिन / निवारदि / हरियटम

བདེན

den

अयितिय / उचित / कोलिर्न्म / निवारदि / सुदुसु / हरियटम

ངེས་བདེན

ngé den

अयितिय / आरर्क्षित / उचित / कोलिर्न्म / पनत / निवारदि / निरवर्द्यतावा / निसःकवम / सुदुसु / सबुः / हरियटम

ཁྲིམས་མཐུན

trim tün

अयितिय / उचित / कोलिर्न्म / पनत / निवारदि / सुदुसु / हरियटम

ཐོབ་དབང

top wang

अयितिय / इर्ल्लुम / उचित / कोलिर्न्म / पनत / निवारदि / र्शीर्ष्षय / सुदुसु / हरियटम / हिमिकम

ཁྲིག་ཁྲི

trik tri

अनुकूल / अयितिय / उचित / उचित / कपटि / कोलिर्न्म / कोलिर्न्म / निनिपतना / निवारदि / निवारदि / निरवर्द्यतावा / निसि / पिरिसिदु / सुदुसु / सुदुसु / हरियटम

ཌང་པོ

drang po

अखण्डतावय / अयितिय / अयितिय / अवंक / अवंक / अवंकव / उचित / उचित / कोलिर्न्म / कोलिर्न्म / पनत / पनत / निवारदि / निवारदि / विर्श्वासवर्न्त / सत्यय / पिरिसिदु / सुदुसु / सुदुसु / सबुः / हरियटम / हरियटम

བདེན་པ

den pa

अयितिय / ःर्त्त / उचित / कोलिर्न्म / पनत / निवारदि / विर्श्वासवर्न्त / सत्यय / सुदुसु / सबुः / हरियटम

ངང་པོར

drang por

अयितिय / ःर्त्तटम / उचित / कोलिर्न्म / पनत / निवारदि / सुदुसु / हरियटम

གཞི་ཁང

zhi khang

अयितिय / देपल / सतुव / सर्न्तकय

གཡས་ཕྱོགས་ཀྱི

yé chok kyi

अयितिय / उचित / कोलिर्न्म / पनत / निवारदि / सुदुसु / हरियटम

འཁྲུལ་མེད

trül mé

अयितिय / उचित / कोलिर्न्म / नोवरदिन / निवारदि / निरवर्द्यतावा / सुदुसु / हरियटम

བདག་དབང

dak wang

ཨ་ཡི་བ་རི། noun

ayaivarai

ཁ་དོག་དཀར་སེར།

kha dok kar ser

སྒྲངས་ཆེའི་མཆེ་ཝ།

langmo ché chewa

བ་སོའི་ཅ་ལ

ba sö cha la

བ་སོ

ba so

ཨ་ཡི་ས། adj

ayaisa

བསིལ་ཏོང་ཏོ

sil tong to

ཨ་ཡི་ས / ལྷན་ནས / ནཱ་ཏ་ཡི / ཞི་ཏལ

ཁོད་ས་ས

khö si si

ཨ་མི་ཧི་རི / ཨ་ཡི་ས / ཏི་ཏ་ / ལྷན་ནས / ཞི་ཏལ

གནག་ལོག་ལོ

nak lok lo

ཨ་ཡི་ས / ཀཱ་ལ་ཀ་ཎི

ཁྱེག་ཅན

khyek chen

ཨ་ཡུ་ཀཱ་ཏི་ཡ། noun

ayaukataiya

དྲང་བདེན་མིན་པ

drang den min pa

དྲང་མིན

drang min

མ་སྒང་བ

ma trang ba

ཨ་རགཱ་ལ། noun

aragala

དམག་འཛིང་

mak dzing

ཨ་ར་ག་ལ / ཡུད་ཧེ་ཡ / ཟ་བ

དམག་འཕན་ནི

mak tap ni

ཨ་ར་ག་ལ / ཡུད་ཧེ་ཡ / ཟ་བ

དམག་འཕན

mak tap

ཨ་ར་ག་ལ / ཀ་རི་ཡ་མཱ་ཀ་ཨ / ཤ་ཡ / ཕ་ཡ་ཝ / ཡུད་ཧེ་ཡ / ཕི་ཡ་ཝ་ལ / ཟ་བ

དམག་འཛིང་འབད་ནི

mak dzing bé ni

ཨ་ར་ག་ལ / ཡུད་ཧེ་ཡ / ཟ་བ

འགྲན་བསྡུར

dren dur

ཨ་ར་ག་ལ / ཉམ་ཐུས / ཤ་ཡ / ཏཱ་པ་ཡ / ཏ་ར་ཁ་ཀཱ་ར་ཏ་ཝ་ཡ / ཡུད་ཧེ་ཡ / ཟ་བ / ས་མ་ག་མཱི་ཝ / ས་མཱ་ན་ཏ་ར

འབད་བརྩོན་བསྐྱེད་ནི

bé tsön kyé ni

ཨ་ར་ག་ལ / ཡུད་ཧེ་ཡ / ཟ་བ

འབད་བརྩོན

bé tsön

ཨ་ར་ག་ལ / ཀཱ་ར་ཡ་བཱ་ར་ཡ / ཀཱ་ཡ་མཱ་ན་ཏ / ཡུད་ཧེ་ཡ / ཟ་བ

དམག་རྒྱབ་ནི

mak kyap ni

ཨ་ར་ག་ལ / ཤ་ཎ / ཡུད་ཧེ་ཡ / ཟ་བ

ཨ་ར་མ་ཎ། noun

aramauṇa

རྒྱང་རིལ་རྩེ་མོ་ཁུག

kang ril tsé mö kuk

ཨ་ར་མ་ཎ / ཕ་ལ་ཀ་ཡ / ལས་ཏུ་ཝ

དམིགས་ནི

mik ni

ཨ་ཧི་པ་ཏ་ཡ / ཨ་ར་མ་ཎ / ཕ་ལ་ཀ་ཀ / ལས་ཏུ་ཝ

མཉོ་བསམ

no sam

ཨ་ད་ཧ་ས / ཨ་ཧི་པ་ཏ་ཡ / ཨ་ར་མ་ཎ / ཕ་ལ་ཀ་ཀ / ཀ་ཌི་ཨ / ཀ་ཌི་ཨ / པ་ར་ཀ་ལ་པ་ན་ཡ / ཛ་ན་ནུ་ཨ / ཨ་བ་ཝ་ནཱ / ལས་ཏུ་ཝ / ཤི་ཏ་ན་ན

དངོས་ཕོག་ལྷ་ཡོད་པའི

ngö tok lu yö pé

ཨ་ར་ཨ་ཎ / ཕ་ལ་ཀ་ཀ / ལས་ཏུ་ཝ

དངོས་ལྷ་ཡོད་པའི

ngö su yö pé

ཨ་ར་ཨ་ཎ / ཌ་ནེ་ན / ནོ་པ་ཝ་ཏི་ན

དངོས་པོ

ngö po

ཨ་ཧི་པ་ཏ་ཡ / ཨ་ར་ཨ་ཎ / ཨ་ནི་ཡ་ཨ / ཕ་ལ་ཀ་ཀ / རེ་ཌི / ཌ་ཡ་ཀ / ཌ་ཝ་ཝ / ཝི་ཥ་ཡ / ལས་ཏུ་ཝ / ཝི་ཡ་པཱ་ར་ཀ

དངོས་ཅན་གྱི

ngö chen gyi

དམིགས་ཡུལ

mik yül

ཨ་ཧི་པ་ཏ་ཡ / ཨ་ར་ཨ་ཎ / ཕ་ལ་ཀ་ཀ / ཕ་ལ་ཀ་ཀ / ཏོ་མཱ་ཝ / ཌ་ཝ་ཝ / ཝི་ཥ་ཡ / ལས་ཏུ་ཝ

དམིགས་ཚད

mik tsé

ཨ་ཧི་པ་ཏ་ཡ / ཨ་ར་ཨ་ཎ / ཕ་ལ་ཀ་ཀ / ལས་ཏུ་ཝ / ཕ་ར་ཀ་ཥེ་པ་ན་ཡ

དམིགས་གཏད

mik té

ཨ་ཧི་པ་ཏ་ཡ / ཨ་ར་ཨ་ཎ / ཕ་ལ་ཀ་ཀ / ཕ་ལ་ཀ་ཀ / ལས་ཏུ་ཝ

ཛ་བའི་ཡུལ

jawé yül

ཨ་ཧི་པ་ཏ་ཡ / ཨ་ར་ཨ་ཎ / ཕ་ལ་ཀ་ཀ / ཌ་ཝ་ཝ / ཝི་ཥ་ཡ / ལས་ཏུ་ཝ

དམིགས་པ

mik pa

ཨ་བ

ba

ཨ་ཧི་པ་ཏ་ཡ / ཨ་ར་ཨ་ཎ / ཕ་ལ་ཀ་ཀ / ལས་ཏུ་ཝ

དམིགས་དོན

mik dön

ཨ་ཧི་པ་ཏ་ཡ / ཨ་ར་ཨ་ཎ / ཕ་ལ་ཀ་ཀ / ཕ་ལ་ཀ་ཀ / ཌ་ཝ་ཝ / ཝི་ཥ་ཡ / ལས་ཏུ་ཝ / ཧེ་ཏུ་ཝ

ཁེ་པན

khé pen

ཕོ་ལཱི / ཨ་ཧི་ལཱ་ཥ་ཡ / ཨ་ར་ཨ་ཎ / ཨ་ཝ་ས་ཏ་ན / ཨ་ས་ན་ཏ / ལ་ཧ་ཡ / ལས་ཏུ་ཝ / ཝཱ་ན་ཌི / ཕ་ར་ཏི་ལ་ཧ

ཨ་ཐ་ཝ

ta ma

ཨ་ར་ཨ་ཎ / ཨ་ཝ་ས་ཏ་ན / ཨ་ས་ན་ཏ / ཨ་ན་ཏ / ཨ་ན་ཏ་ཝ་ཌི / ལས་ཏུ་ཝ

རྒྱང་རིལ་ལྷ་ཏུ་བཏུག་ས་ཧི་ཨ་བཏ་ཚང་

kang ril ta bu tsuk sé ba tsan

ཨ་ར་ཨ་ཎ / ཕ་ལ་ཀ་ཀ / ལས་ཏུ་ཝ

དགོས་དོན

gö dön

ཨ་ར་ཨ་ཎ / ཨ་ཝ་ས་ཏ་ན / ཨ་ས་ན་ཏ / ཀཱ་ཡ་ཧ་ཝ་ར་ཡ / ཧུ་མི་ཀཱ་ཝ / ལས་ཏུ་ཝ

གོལ

gel

ཨ་ཧི་པ་ཏ་ཡ / ཨ་ར་ཨ་ཎ / ཕ་ལ་ཀ་ཀ / ལས་ཏུ་ཝ

རྫོགས་མཚམས

dzok tsam

ཨ་ར་ཨ་ཎ / ཨ་ཝ་ས་ཏ་ན / ཨ་ས་ན་ཏ / ལས་ཏུ་ཝ

བདེན་གྲུབ་ཏུ་ཡོད་པའི

den drup tu yö pé

ཨ་ཆི་ཝ

chiwa

པཱ་ཌ / ཨ་ར་ཨ་ཎ / ཨ་ཝ་ས་ཏ་ན / ཨ་ཝ་ས་ཏ་ན / ཨ་ར་ཎ / ལས་ཏུ་ཝ

དམིགས་པ་བསྐྱེད་ནི

mik pa kyé ni

ཨ་ཧི་པ་ཏ་ཡ / ཨ་ར་ཨ་ཎ / ཕ་ལ་ཀ་ཀ / ལས་ཏུ་ཝ

ཕར་ཕྱོགས

par chok

ཨ་ར་ཨ་ཎ / ཨ་ཝ་ས་ཏ་ན / ཨ་ཝ་ས་ཏ་ན / ལས་ཏུ་ཝ

མཐའ་མཇུག

ta juk

ཨ་ར་ཨ་ཎ / ཨ་ཝ་ས་ཏ་ན / ཨ་ཝ་ས་ཏ་ན / ལས་ཏུ་ཝ

ཚ་གཏད་ནི

tsa té ni

ཨ་ཧི་པ་ཏ་ཡ / ཨ་ར་ཨ་ཎ / ཕ་ལ་ཀ་ཀ / ཕ་ལ་ཀ་ཀ / ལས་ཏུ་ཝ

རྩེ་བང་གི་ཕྱོགས

tsé tang gi chok

ཨ་ར་ཨ་ཎ / ཨ་ཝ་ས་ཏ་ན / ཨ་ཝ་ས་ཏ་ན / ལས་ཏུ་ཝ

རིལ་ཚང་

ril tsang

ཨ་ར་ཨ་ཎ / ཕ་ལ་ཀ་ཀ / ལས་ཏུ་ཝ

རེ་འདུན

ré dün

ཨ་ཧི་པ་ཏ་ཡ / ཨ་ར་ཨ་ཎ / ཨ་ཝ་ཤ་ཡ / ཕ་ལ་ཀ་ཀ / ཨ་ལ་ཨ་ཏ་ཡ / ལ་ཧ་ཡ / ལ་ཧ་ཡ / ལ་ཧ

གནད་ཆེ་བ

né chewa

अर्ठ्ठय / अर्ठ्ठवत् / वैदगत्कम

अर्ठ्ठवत् *noun*

arathavata

སེམས་རྒམས

sem kham

अर्ठ्ठय / अर्ठ्ठवत् / मनोभावय / मूर्ख

ཤེས་པ

shé pa

अदहस / अर्ठ्ठय / अर्ठ्ठवत् / दृढ़ुम / विज्ञानय

ཤེས་རྩོར

shé tsor

अर्ठ्ठय / अर्ठ्ठवत्

བསམ་ལུགས

sam luk

अर्ठ्ठय / अर्ठ्ठवत्

གནད་འགག་ཁག་ཆེ་བ

nengak khak chewa

अर्ठ्ठय / अर्ठ्ठवत् / वैदगत्कम

གལ་གནད

gel né

अर्ठ्ठय / अर्ठ्ठवत् / फेदुरु / वैदगत्कम

དབང་པོ

wang po

अर्ठ्ठय / अर्ठ्ठवत् / इन्द्रिय

རིག་པ

rik pa

अर्ठ्ठय / अर्ठ्ठवत् / लोजिक् / तर्क / मोह्यये / मनस

མཉེ་ལུགས

no luk

अदहस / अर्ठ्ठय / अर्ठ्ठवत् / ङदि / गोडनःगिलि / ज्ञनमत / दृढ़ुम

གནད་ཆེ་བ

né chewa

अर्ठ्ठय / अर्ठ्ठवत् / वैदगत्कम

གོ་དོན

go dön

अर्ठ्ठय / अर्ठ्ठवत् / वैदगत्कम

གལ་ཅན

gel chen

अत्यवश्य / अवश्ययि / असाध्य / अर्ठ्ठय / अर्ठ्ठवत् / यठत् / तद्बल / दरुङ्गु / बरपतल / बरपतलकम / मह्या / वगकिवयुतु / वैदगत् / वैदगत्कम / विशिष्ट / हदिसि / प्रधान

སྦོམ

bom

अतिविशाल / अन्त / अन्तवादि / अर्ठ्ठय / अर्ठ्ठवत् / ङ्गता / उसस् / दृढ़ / दृवन्त / योध / मनस्कान्त / मह्या / वैदगत्कम / विशाल / विशालत्वय / विशिष्ट / सियुम् / प्रधान

རྣམ་ཤེས

nam shé

अर्ठ्ठय / अर्ठ्ठवत्

བཅུད་དོན

chü dön

अर्ठ्ठय / अर्ठ्ठवत् / दृयक् / द्रव्य / निबन्धनय / वियुक्त / वैदगत्कम / विषय / वस्तुव / सारय / सारांशय

अर्ध *noun*

aradha

ཕྱད་ཀ ཕྱད

ché ka ché

अध्क / अर्ध / भागय

अर्धद्वैपयै *noun*

aradhadavaīpayae

ཕྱོགས་གསུམ་ཚུ་གླིང

chok sum chu ling

अर्बुदय *noun*

arabaudaya

དཀའ་ངལ་གྱི་གནས་སྐབས

ka ngel gyi né kap

ཚབས་ཆེན་གྱི་དུས

tsap chen gyi dü

अराजीकत्वय *noun*

araājaikatavaya

ཁྲིམས་མེད་ལུང་མེད་གྱི་གནས་སྐབས

trim mé lung mé kyi né kap

གཞུང་མེད་གནས་སྐབས

zhung mé né kap

अल *noun*

ala

ཀེ་བ

ké ba

अलंकार *adj*

alaṁkaāra

བཟོད་ཉམས་ཅན

ji nyam chen

བཟང་པོ

zang po

अलंकार / आलोक / आलोकवत् / कदिम / निरोगी / दिलिसेन / दीप्तिमत् / शुद्ध / शान्त / पहुदिलि

ཡིད་ལས་འཚང་བའི

yi khar ongwé

མི་བཟུམ

mi zum

ཇ་ཆི་ཆི

ja chi chi

अलंकार / केव्चु / दध / सियुम् / सिहिन् / सुन्दर / हाडकार

གོ་ལ་བཟུམ

go la zum

མཛེས་རྟོག་ཏོ

dzé tok to

अलंकार / मृदु / मिहिरि / सुमुदु / सुन्दर

अलंकारय *noun*

alaṁkaāraya

ལེགས་ཆ

lek cha

अलंकारय / अवसानय / रूपलावन्य

མཛེས་ཆ

dzé cha

अलंकारय / रूपलावन्य

མཛེས་རྣམ

dzé nam

अलंकारय / रूपलावन्य

མཛེས་པ

dzé pa

अलंकारय / रूपलावन्य

ལེགས་ཤོམ

lek shom

अलंकारय / आलोक / आलोकवत् / उचित / कदिम / कुसलता / निरोगी / ञन / दिलिसेन / दीप्तिमत् / धनवत् / बलवत् / बलसम्पन्न / बहुल / रूपलावन्य / शक्तिमत् / सुदुसु / साधारण / सुन्दर / हितकर / पहुदिलि / पोहोसत्

གསར་རིས་མོ

sar rismo

अलंकारय / रूपलावन्य / सुन्दर

ཁྱད་ཆོས

khyé chö

अलंकारय / असीतिय / अत्सन / गुणात्मक / चरित / नोचर्स / तत्त्व / देपल / फेदुरु / निपयुम / रूपलावन्य / संकेतय / सतुव / सन्तकय / स्वरूपयक् / स्वभावय / हाडय

ཇཱ་ཏ་རིས་མོ

ja rismo

अलंकारय / उचित / रूपलावन्य / सुदुसु / सुन्दर

अलसकम *noun*

alasakama

ལེ་ལོ

lé lo

अलसकम / कम्मजि / कम्मजिकम

ལྷོ་ཨ་མི་རི་གདེ་དོམ་གྱི་རིགས་ཅིག

lho a mi ri ké dom gyi rik chi

अलसकम / कम्मजि / कम्मजिकम

ལྷོ་ཨ་མི་རི་གདེ་དོམ་གྱི་རིགས་ཅིག ཕྱིད་ངན

lho a mi ri ké dom gyi rik chi

अलसकम / कम्मजि / कम्मजिकम

ཨཱ་ལ་ལ་ས།
noun

alalasa

ངན་ལྷེ

ngen lhé

ཨཱ་ལ་ལ་ས། / ཌཱ་ཥ་ཎ / ཌཱ་ཥི་ཏ

ཟུར་ཆཱ

zur chak

ཨཱ་ལ་ལ་ས། / ཌཱ་ཥ་ཎ / ཌཱ་ཥི་ཏ

བཟོ་འགྱུར

zo gyur

ཨཱ་ལ་ལ་ས། / ཌཱ་ཥ་ཎ / ཌཱ་ཥི་ཏ

རྩུལ་མིན་བཟོ་བ

tsül min zowa

ཨཱ་ལ་ལ་ས། / ཌཱ་ཥ་ཎ / ཌཱ་ཥི་ཏ

ནང་གསུག་སྒྲོད་ལེན

nang suk trö len

ནང་གསུག་རྒྱབ་ནི

nang suk kyap ni

གཡོ་རྒྱུ

yo gyu

ཨཱ་ལ་ལ་ས། / ཌཱ་ཥ་ཎ / ཌཱ་ཥི་ཏ / ཝཾ་ཙཱ / ཝཾ་ཙ་ནི་ཀ

ཨཱ་ལ་ལཱ།
verb

alalaā

འདྲོ་འགྲུལ་བཀག་ནི

dro drül kak ni

འགྲུལ་སྐྱོང་བཀག་ནི

drül kyö kak ni

བཀག་ནི

kak ni

ཨཱ་ལ་ལ་ / ཨཱ་ཙ་ཀ་ཥཱ / ཨཱ་ཙ་ཀ་ཥ་ཀ / ཪ་ཀ་ཝ་ཙ་ཎ / པ་རཱི་ཀ་ཥཱ / ཎ་ལ་ཝཱི་ཥ་ཎ / ཡཱ་ཙ་ཀ་ཡཱ / ཙེཀ་པ་ཏ / ཛ་ཡ / ཙེས་ཏཱ / ན་ཏ་ར / ཏ་ཧ་ན་མ་ / ཨ་ཁ་ཏ་ཝ་ནཱ / ཟུ་ར་ཀི་ན་ན / ནཱ་ཝ་ཏ་ཝ་ནཱ / ཟུ་ར་ཀ་ཡ / ཕ་ཧ་ར་ཀ་

ཨ་ལི
noun

alai

གླང་མོ་ཆེ

langmo ché

ཨ་ལུ་ཏ་ཝ་ཌཱ་ཡ་ཨཱ།
noun

alautavaæḍaiyaā

བཅོ་ཁ

cho kha

ཨ་ལུ་ཏ་ཝ་ཌཱ་ཡ་ཨཱ / ནི་ཝ་ར་ཌི

བཅོ་ཁ་རྒྱབ་ནི

cho kha kyap ni

ཨ་ལུ་ཏ་ཝ་ཌཱ་ཡ་ཨཱ / ནི་ཝ་ར་ཌི / ཧཱ་ཌ

ལྷན་མ

lhanam

ལྷན་མ་བཏབ་ནི

lhanam tap ni

ཉམས་བཅོས

nyam chö

ཨ་ལུ་ཏ་ཝ་ཌཱ་ཡ་ / པ্ར་ཏི་ས་ཾ་স্ক་ར་ཎ་ཡ

ཉམས་བཅོས་འབད་ནི

nyam chö bé ni

ཨ་ཝཾ་ཀ
adj

avaṁka

དོན་ལས་རང

dön lé rang

ཨ་ཝཾ་ཀ / ཨ་ཝཾ་ཀ་ཝ / ཨ་ཏ་ཏ་ཏ་ཝ་ཏ

སྒང

trangam

ཨ་ཝཾ་ཀ / ཨ་ཝཾ་ཀ་ཝ

སྒང་ཏང་ཏ

trang tang ta

ཨ་ཝཾ་ཀ / ཨ་ཝཾ་ཀ་ཝ / ཨ་ཙ་ཏ / ཀེ་ལི་ན་ཾ / ཛ་ཤ་ཏ / ནི་ཝ་ར་ཌི / ས་ཏ་ཏ་ས

སེམས་སྒང

sem trangam

ཨ་ཝཾ་ཀ / ཨ་ཝཾ་ཀ་ཝ

ངོ་མ་སྦེ་རང

ngo ma bé rang

ཨ་ཝཾ་ཀ / ཨ་ཝཾ་ཀ་ཝ

དྲང་པོ

drang po

ཨ་ཁ་ཎ་ཌ་ཏཱ་ཝ་ཡ / ཨ་ཡི་ཏི་ཡ / ཨ་ཡི་ཏི་ཡ / ཨ་ཝཾ་ཀ / ཨ་ཝཾ་ཀ / ཨ་ཝཾ་ཀ་ཝ / ཨ་ཙ་ཏ / ཀེ་ལི་ན་ཾ / ཀེ་ལི་ན་ཾ / པ་ན་ཏ / པ་ན་ཏ / ནི་ཝ་ར་ཌི / ནི་ཝ་ར་ཌི / ཝི་ཤྭ་ཝ་ས་ཝ་ན་ཏ / ས་ཏ་ཡ / ཤི་རི་ཥི་ཏ / ས་ཏ་ས / ས་ཏ་ས / ས་ཏ་ས / ཟ་ཁ / ཧ་ཡ་ཏ་ཆ / ཧ་ཡ་ཏ་ཆ

དྲང་བདེན

drang den

ཨ་ཁ་ཎ་ཌ་ཏཱ་ཝ་ཡ / ཨ་ཌི་ཀ་ར་ཎ / ཨ་ཝཾ་ཀ / ཡུ་ཀ་ཏི་ཡ

ཞུང་སྒང

zhung trangam

ཨ་ཝཾ་ཀ / ཨ་ཝཾ་ཀ་ཝ

ཐ་ལང་མེད་པའི

ba sang mé pé

ཨ་ཝཾ་ཀ / ཨ་ཝཾ་ཀ་ཝ / ཏ་ཀ་ཏ / ཕ་ཡ་ཝི

དྲང་པོ

drang po

ཨ་ཁ་ཎ་ཌ་ཏཱ་ཝ་ཡ / ཨ་ཡི་ཏི་ཡ / ཨ་ཡི་ཏི་ཡ / ཨ་ཝཾ་ཀ / ཨ་ཝཾ་ཀ / ཨ་ཝཾ་ཀ་ཝ / ཨ་ཙ་ཏ / ཀེ་ལི་ན་ཾ / ཀེ་ལི་ན་ཾ / པ་ན་ཏ / པ་ན་ཏ / ནི་ཝ་ར་ཌི / ནི་ཝ་ར་ཌི / ཝི་ཤྭ་ཝ་ས་ཝ་ན་ཏ / ས་ཏ་ཡ / ཤི་རི་ཥི་ཏ / ས་ཏ་ས / ས་ཏ་ས / ས་ཏ་ས / ཟ་ཁ / ཧ་ཡ་ཏ་ཆ / ཧ་ཡ་ཏ་ཆ

ཨ་ཝཾ་ཀ་ཝ
adj

avaṁkava

ངོ་མ་སྦེ་རང

ngo ma bé rang

ཨ་ཝཾ་ཀ / ཨ་ཝཾ་ཀ་ཝ

སྒང

trangam

ཨ་ཝཾ་ཀ / ཨ་ཝཾ་ཀ་ཝ

ཞུང་སྒང

zhung trangam

ཨ་ཝཾ་ཀ / ཨ་ཝཾ་ཀ་ཝ

སྒང་ཏང་ཏ

trang tang ta

ཨ་ཝཾ་ཀ / ཨ་ཝཾ་ཀ་ཝ / ཨ་ཙ་ཏ / ཀེ་ལི་ན་ཾ / ཛ་ཤ་ཏ / ནི་ཝ་ར་ཌི / ས་ཏ་ཏ་ས

སེམས་སྒང

sem trangam

ཨ་ཝཾ་ཀ / ཨ་ཝཾ་ཀ་ཝ

ཐ་ལང་མེད་པའི

ba sang mé pé

ཨ་ཝཾ་ཀ / ཨ་ཝཾ་ཀ་ཝ / ཏ་ཀ་ཏ / ཕ་ཡ་ཝི

དྲང་པོ

drang po

ཨ་ཁ་ཎ་ཌ་ཏཱ་ཝ་ཡ / ཨ་ཡི་ཏི་ཡ / ཨ་ཡི་ཏི་ཡ / ཨ་ཝཾ་ཀ / ཨ་ཝཾ་ཀ / ཨ་ཝཾ་ཀ་ཝ / ཨ་ཙ་ཏ / ཀེ་ལི་ན་ཾ / ཀེ་ལི་ན་ཾ / པ་ན་ཏ / པ་ན་ཏ / ནི་ཝ་ར་ཌི / ནི་ཝ་ར་ཌི / ཝི་ཤྭ་ཝ་ས་ཝ་ན་ཏ / ས་ཏ་ཡ / ཤི་རི་ཥི་ཏ / ས་ཏ་ས / ས་ཏ་ས / ས་ཏ་ས / ཟ་ཁ / ཧ་ཡ་ཏ་ཆ / ཧ་ཡ་ཏ་ཆ

དོན་ལས་རང

dön lé rang

ཨ་ཝཾ་ཀ / ཨ་ཝཾ་ཀ་ཝ / ཨ་ཏ་ཏ་ཏ་ཝ་ཏ

ཨ་ཝ་ཛཱ་ཏ་ཀ་ཡཱ
noun

avajaātakayaā

ཚོག་ཁ

tsok kha

ཨ་པ་ཙཱ་ར / ཨ་པ་ཡོ་ཛ་ན་ཡ / ཨ་ཏ་ཝ་ར / ཨ་ཝ་ཛཱ་ཏ་ཀ་ཡ

ངམ་པ་ཕ་ཀྱི་ཚིག

ma pap kyi tsik

ཚིག་ངན

tsik ngen

ཨ་ཝ་ཛཱ་ཏ་ཀ་ཡ / ཤཱ་པ་ཡ

ཨ་ཝ་དཱ་ན་མ།
noun

avadaānama

རྐྱེན

kyen

ཨ་ཏ་ཏ་ར / ཨ་ཝ་དཱ་ན་མ / ཨ་ཝ་དཱ་ན་མ། / ཨ་ཏ་ཏ་ཀ་ཪ་ག་ཝ་ཏ / ཨ་ཏ་ས་ཝ་ཡ / ཤི་ཌ་ཌི་ཡ

ཀ་ངལ

ka ngel

ཨ་ཏ་ཏ་ར / ཨ་ནི་ཡ་མ / ཨ་ཝ་དཱ་ན་མ / ཨ་ཝ་དཱ་ན་མ། / ཨ་པ་ད་ཡ / ཨ་ལ་ལ་ཏ་ཝ / ཀ་ལཱ་པ་ཡ / ཀ་ཨ་ར་ཏ་ཝ / ཏཱ་ཡ / ད་ཡ་ཝ / ཝི་ཥ་ཡ / ཝ་ས་ཏུ་ཝ / ཝི་ཡཱ་པ་ཱ་ར་ཀ / ཥ་ར་ཤ་ཡ

ཉེན་འཛུབ

nyen tsup

ཨ་ཏ་ཏ་ར / ཨ་ཝ་དཱ་ན་མ / ཨ་ཝ་དཱ་ན་མ།

ཉེན་ཁ

nyen kha

ཨ་ཏ་ཏ་ར / ཨ་ཝ་དཱ་ན་མ / ཨ་ཝ་དཱ་ན་མ། / ཨ་ཝ་ཤ་ཐ་ཝ / ཨ་པ་ད་ཡ / ཏ་ཪ་ཛ་ན་ཡ

ནོ་ཉེན

nö nyen

ཨ་ཏ་ཏ་ར / ཨ་ཝ་དཱ་ན་མ / ཨ་ཝ་དཱ་ན་མ། / ཏ་ཪ་ཛ་ན་ཡ

ཀ་ངལ

ka ngel

ཨ་ཏ་ཏ་ར / ཨ་ནི་ཡ་མ / ཨ་ཝ་དཱ་ན་མ / ཨ་ཝ་དཱ་ན་མ། / ཨ་པ་ད་ཡ / ཨ་ལ་ལ་ཏ་ཝ / ཀ་ལཱ་པ་ཡ / ཀ་ཨ་ར་ཏ་ཝ / ཏཱ་ཡ / ད་ཡ་ཝ / ཝི་ཥ་ཡ / ཝ་ས་ཏུ་ཝ / ཝི་ཡཱ་པ་ཱ་ར་ཀ / ཥ་ར་ཤ་ཡ

ནོ་ཉེན

nö nyen

ཨ་ཏ་ཏ་ར / ཨ་ཝ་དཱ་ན་མ / ཨ་ཝ་དཱ་ན་མ། / ཏ་ཪ་ཛ་ན་ཡ

ཉེན་ཁ

nyen kha

ཨ་ཏ་ཏ་ར / ཨ་ཝ་དཱ་ན་མ / ཨ་ཝ་དཱ་ན་མ། / ཨ་ཝ་ཤ་ཐ་ཝ / ཨ་པ་ད་ཡ / ཏ་ཪ་ཛ་ན་ཡ

ཉེན་འཛུབ

nyen tsup

ཨ་ཏ་ཏ་ར / ཨ་ཝ་དཱ་ན་མ / ཨ་ཝ་དཱ་ན་མ།

རྐྱེན

kyen

ཨ་ཏ་ཏ་ར / ཨ་ཝ་དཱ་ན་མ / ཨ་ཝ་དཱ་ན་མ། / ཨ་ཏ་ཏ་ཀ་ཪ་ག་ཝ་ཏ / ཨ་ཏ་ས་ཝ་ཡ / ཤི་ཌ་ཌི་ཡ

අවදි *verb*

avadai

གཉིད་ལྷོང་ནི།

nyi lhong ni

སྐབས་ལུ

kap lu

අතහැර / අවදි / ඇතුලට / ඉහත / කට / නැඟිට / යුතු / දී / දක්වා / මත

ཏོག་ལུ

tok lu

අතහැර / අවදි / ඇතුලට / ඉහත / කට / නැඟිට / දී / දක්වා / මත / එරෙහි

རྟག་ལུ་སོགས

tak lu sok

අතහැර / අවදි / ඉහත / නැඟිට / දක්වා / විසින්

གཉིད་ཚོར་ནི།

nyi tsor ni

གཉིད་ཚོར་བཅུག་ནི།

nyi tsor chuk ni

གཉིད་དཀྲོག་ནི།

nyi trok ni

གཉིད་སད་ནི།

nyi sé ni

ཡར་ཕྱོགས་སུ

yar chok su

අතහැර / අවදි / ඉහත / නැඟිට / දක්වා / විසින්

གཉིད་མ་ལོག་པར

nyi ma lok par

අවදි / අවදි

ཁར

khar

අතහැර / අවදි / ඇතුලට / ඉවතට / ඉහත / ඔස්සේ / කට / නැඟිට / යුතු / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මත / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

ཁ་ཐུག་ལུ

kha tuk lu

අතහැර / අවදි / ඉහත / කිරීම / නැඟිට / දක්වා / දක්වා / මත / විසින් / විසින් / සඳහා / සමග / සමඟ / සම්බන්ධීකරණය

དྲན་ཚོར་ཡོད་པ

dren tsor yö pa

བསྒང་ལུ

gang lu

අතහැර / අවදි / ඇතුලට / ඉහත / කට / නැඟිට / යුතු / දී / දක්වා / මත

གཉིད་མ་ལོག་པར

nyi ma lok par

අවදි / අවදි

ཕྱོགས་ལུ

chok lu

අතහැර / අවදි / ඉහත / කිරීම / නැඟිට / දක්වා / දක්වා / මත / විසින් / විසින් / සඳහා / සමග / සමඟ / සම්බන්ධීකරණය

ཡར་ཕྱོགས་རྒྱས

yar chok kyi

අතහැර / අවදි / ඉහත / නැඟිට / දක්වා / විසින්

ཡར་ཕྱོགས་ལས

yar chok su

අතහැර / අවදි / ඉහත / නැඟිට / දක්වා / විසින්

གཉིད་མ་ལོག་པར

nyi ma lok par

අවදි / අවදි

གནས་གཞི་ལྷོན་པའི་སྒྲ་དང་འབྲེལ་བའི་ཚོག་ཕྲད་ལུ་འཛིན་ཏ་ ཕྱོགས་ལས

né zhi tön pé dra dang drelw

අතහැර / අවදි / ඉහත / නැඟිට / දක්වා / විසින්

ལུ

lu

අතහැර / අභ්‍යන්තර / අවදි / ඇතුලට / ඉවතට / ඉහත / ඔස්සේ / කට / කිරීම / නැඟිට / යුතු / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මත / මැදින් / විසින් / සිට / සඳහා / සමග / සමඟ / සම්බන්ධීකරණය / හරහා

ལྷོང་ནི།

lhong ni

ལ་སོགས་པ་བཟུམ

la sok pa zum

අතහැර / අවදි / ඇතුලට / ඉහත / කට / නැඟිට / යුතු / දී / දක්වා / මත

སྐོར་ལས

kor lé

ෙප / අතහැර / අවදි / ඇතුලට / ඉහත / කට / ගැන / නැඟිට / යුතු / දී / දක්වා / මත / එරෙහි

අවධානය *noun*

avadhaānaya

དགའ་བ

gawa

අවධානය / ආලය / ආදරය / ඇලුම් / ගෞරව / ජෝසී / සතුට / සෙනෙහස

དྲན་བཀུག་རིགས་བསྒྱེས

dren kuk rigpa gyim

අවධානය / ගෞරව

ཡི་རངས

yi rang

අවධානය / ගෞරව / ප්‍රහර්ෂය

རིག་གཏད

rik té

අවධානය / ගෞරව / සාන්ද්‍රණය

ཉན་གཏད

nyen té

අවධානය / ගෞරව

ངལ་རངས

ngel rang

අවධානය / ගෞරව / තෘප්තිය / බලපෑම / හැඟීම / ප්‍රහර්ෂය

མོས་གུས

mö gü

අවධානය / ගෞරව

གུས་ཞབས

gü zhap

අවධානය / ගෞරව

རིག་པ་གཏད་ནི།

rik pa té ni

གར་དྲགས་བཟོ་ནི།

gar drak zo ni

དྲན་བཏོན

dren tön

අවධානය / ගෞරව / එලාමි

དྲན་གཏད

dren té

අවධානය / ගෞරව / මොළයේ / මනස

དྲན་པ་བཏོན་ནི།

dren pa tön ni

འབྲེལ་གནད

drel né

අවධානය / ගෞරව

གཅིག་ཁར་ལྷུང་ནི།

chik khar pung ni

གཅིག་ཁར་འཛོམ་ནི།

chik khar dzom ni

གཅིག་ཁར་འདུ་ནི།

chik khar du ni

སྐོར

kor

අවධානය / ගෞරව

ཚི་འཁུར

tsi kur

අවධානය / ගෞරව

අවන් *noun*

avana

མེ་ལྕང

mé khung

පුනීල / අවන් / චිමිනි / දැව්

མེ་ཐབ

mé tap

පුනීල / අවන් / චිමිනි / දැව්

ཐབ

tap

පුනීල / අවන් / උදුන / චිමිනි / දැව්

ཞུན་ཐབ

zhün tap

අවන් / දැව්

དཀྲོ་ཐབ

drö tap

පුනීල / අවන් / උදුන / චිමිනි / දැව්

අවබෝධය *noun*

avabaeādhaya

གོ་རྟོགས

go tok

དོན་རྟོགས

dön tok

གོ་དོན་ཤེས་ནི།

go dön shé ni

අවබෝධය / තේරුම්

གོ་དོན་རྟོགས་ནི།

go dön tok ni

අවබෝධය / තේරුම්

གོ་ལུགས

go luk

གོ་ཤེས་བསམ་ཤེས

go shé sam shé

ཁ་འཆམ

kha cham

གོ་བ

gowa

අදහස / අවබෝධය / දැනුම

རྒྱ་མཚན་ཤེས་ནི།

gyu tsen shé ni

අවබෝධය / තේරුම්

ཧ་གོ་ནི།

ha go ni

අවබෝධය / අනන්‍යතාව / ඉගෙන / තේරුම් / දැන / දැනුම / දැනුම් / බලන්න / සංචාරය / සටහන / හඳුනා / ප්‍රගුණ

ངོས་ལེན

ngö len

අනුමැතිය / අවබෝධය / පිළිගැනීම / පිලිතුරු

ཉམས་རྒྱས་ཤེས་ནི།

nyam gyü shé ni

අවබෝධය / තේරුම්

ཤེས་རྟོགས

shé tok

අවබෝධය / තේරුම්

རྟོགས་ལུགས

tok luk

གོ་ཤེས་ཉན་ཤེས

go shé nyen shé

མཆོ་ནི།

no ni

අවබෝධය / පරිකල්පනය / තේරුම් / බලාපොරොත්තුව / බලාපොරොත්තුවෙන් / බයිබලයෙන් / සිතන්න / හෝප්

avama — verb

མར་བཅག་ནི།
mar chak ni
අඩු / අවම / කෙටි / හැරියේ

ཉུང་མཐའ
nyung ta

ཉུང་ས་བཟོ་ནི།
nyung su zo ni
අඩු / අවම / කෙටි / හැරියේ

ཉུང་ཤོས
nyung shö

མར་ཕབ་རྒྱབ་ནི།
mar pap kyap ni
අඩු / අවම / හැරියේ

དམའ་མཐའ
ma ta

དམའ་ཤོས
ma shö

ཆུང་ཤོས
chung shö

ཆུང་ཀུ་བཟོ་ནི།
chung ku zo ni
අඩු / අවම / කෙටි / හැරියේ

འཆི་ནི།
chi ni
අඩු / අවම / හැරියේ

མར་ཕབ་ནི།
mar pap ni
අඩු / අවම / කෙටි / හැරියේ

avamana — noun

ཆོས་ལུགས་ཎ་ཏ་ལུ
chö luk ta bu lu
අවමන් / දේවාපහාස / සදහට

སྐྱོན་བརྗོད
kyön jö
අවමන් / පරිකථනය / ගාස්තු / චෝදනාව / දේවාපහාස / සදහට

སྐུན་འདོགས
kundep
අවමන් / දේවාපහාස / සදහට

avamaānaya — noun

ལྷ་བཙོང
lo tsong
අවමානය / ලජ්ජාව

ལྷ་བཙོང་རྒྱ་རྒྱན
lo tsong gyu kyen

ངོ་ཚ
ngo tsa
අවමානය / ලජ්ජාව

ངོ་ཚ་ཤེས་པ
ngo tsa shé pa
අවමානය / ලජ්ජාව

ཁྲེལ
trel
අවමානය / ලජ්ජාව

ཁྲེལ་ཡོད
trel yö
අවමානය / ලජ්ජාව

ཞབས་འདྲེན
zhap dren

སྐྱོང་པ
kyeng pa
අවමානය / ලජ්ජාව

avayamaya — noun

བཅད་ཤུལ
ché shül

མ་འགམ
ma dram

མ་ཤུལ
ma shül
අවයමය / කැළලක්

avalaṁgau — verb

ཆ་མེད་གཏང་ནི།
cha mé tang ni
අවලංගු / මුල

avalasasana — adj

འཇའ་རིས་མོ་མེད
ja rismo medpa
අවලස්සන / කැත

བྱང་ཉེས
jang nyé
අවලස්සන / කැත / දරුණු / බියකරු / බිහිසුනු

མ་ལེགས་པའི
ma lek pé
අවලස්සන / කැත

གནོ་ཉེན་ཡོད་པའི
nö nyen yö pé
අවලස්සන / කැත

བཟོ་ཉེས
zo nyé
අවලස්සන / කැත

avaśaya — noun

རེ་བ
rewa
අපේක්ෂාව / අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ආශාව / ඉල්ලීම / ඉල්ලුම / කරුණාකර / කාරුණිකව / කදිම / බලාපොරොත්තුව / බලාපොරොත්තුවෙන් / සතුටු / සිහිනය / හෝප්

དགོས་འདོད
göndö
අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ආශාව / ඉල්ලීම / ඉල්ලුම / කරුණාකර / කාරුණිකව / සතුටු / ප්‍රශ්නය

སྙིང་སྟོབས
nying top
අවශ්‍ය / ධෛර්යය / බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ශක්තිය / ස්නායු / හදවත / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය / ප්‍රබලතාවය / නිර්භීත / නිර්භීතකම

ཉེར་མཁོ
nyer kho
අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව

ངེས་མཁོ
ngé kho
අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව

མེད་ཐབས་མེད་པ
mé tap medpa
අත්‍යවශ්‍ය / අවශ්‍ය / අවශ්‍යයි / අවශ්‍යතාව

ལྷ་འདོད་བསྐྱེད་ནི།
lo dö kyé ni
අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ඉල්ලුම

མཁོ་འདོད་བསྐྱེད་ནི།
kho dö kyé ni
අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ඉල්ලුම

འདོད་ཆགས
dö chak
ලිංගිකත්වය / අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ආශාව / ඉල්ලීම / කරුණාකර / කාරුණිකව / කෑදරකම / සතුටු / හාල්මැස්සා

ཁ་ཆེམས
kha chem

འདོད་ཆགས་ལོང་ནི།
dö chak long ni
අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ඉල්ලුම

དགོ་ནི།
go ni
අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ඇති / ඉල්ලීම / ඉල්ලුම / සොයා / සතුව

དགོས་མཁོ
gö kho
අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / ඉල්ලීම

འདྲི་ནི།
dri ni
අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ඉල්ලීම / ඉල්ලුම / කරුණාකර / කාරුණිකව / සතුටු / සොයන්න / හිමිකම / ප්‍රශ්නය

འདོད་ཤུགས
dö shuk
අවශ්‍ය / බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය

འདོད་པའི་དོན
dö pé dön
අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ආශාව / ඉල්ලීම / කරුණාකර / කාරුණිකව / සතුටු

འདོད་པ
dö pa
පොලී / අදහස / අභිලාෂය / අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ආශාව / ඉල්ලීම / ඉල්ලුම / උනන්දුවෙන් / කරුණාකර / කාරුණිකව / කෑදරකම / කුසගින්න / දැනුම / සතුටු

མཁོ་འདོད
kho dö
අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ඉල්ලුම

གསོལ་འདེབས
söl dep
අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ඉල්ලීම / ඉල්ලුම / කරුණාකර / කාරුණිකව / යාච්ඤාව / නමස්කාරය / සතුටු / හිමිකම

རེ་བའི་དོན
rewé dön
අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ආශාව / ඉල්ලීම / කරුණාකර / කාරුණිකව / සතුටු

རེ་འདོད
ré dö
අපේක්ෂාව / අභිලාෂය / අවශ්‍ය / ආශාව / ඉල්ලුම / කුසගින්න / බලාපොරොත්තුව / බලාපොරොත්තුවෙන් / සිහිනය / හෝප්

བཤུལ་བཞག་ཡི་གུ
shül zhak yi gu

རེ་ཆེ
ré ché
අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ඉල්ලුම

གསོལ་ལྷ་བཏབ་ནི།
solwa tap ni
අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ඉල්ලීම / ඉල්ලුම / කරුණාකර / කාරුණිකව / නමස්කාරය / සතුටු / හිමිකම

ཡིད་སྨོན
yi mön
අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ආශාව / ඉල්ලීම / කරුණාකර / කාරුණිකව / සතුටු / ප්‍රහර්ෂය

ཞུ་བ
zhuwa
අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ඉල්ලීම / කරුණාකර / කාරුණිකව / යාච්ඤාව / සතුටු / හිමිකම

ཞུ་བ་ཕུལ་ནི།
zhuwa pül ni
අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ඉල්ලීම / කරුණාකර / කාරුණිකව / සතුටු / හිමිකම

རེ་ཆེ་བསྐྱེད་ནི།
ré ché kyé ni
අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ඉල්ලුම

ཞུ་ནི།
zhu ni
අදාළ / අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ඉල්ලීම / කරුණාකර / කාරුණිකව / යෝජනාව / භාවිතය / පියවර / පාවිච්චි / ව්‍යාපාරය / සතුටු / හිමිකම / ප්‍රශ්නය

སེམས་ཤུགས
sem shuk
අවශ්‍ය / යෝජනාව / ඥානාන්විත / තීරණ / විභේදනයේ

རེ་འདུན
ré dün
අභිප්‍රාය / අරමුණ / අවශ්‍ය / ඉලක්ක / බලාපොරොත්තුව / බලාපොරොත්තුවෙන් / වස්තුව / හෝප්

අවශ්‍යතාව *noun*

avaśayataāva

མཁོ་འདོད།

kho dö

අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ඉල්ලුම

རེ་ཆེ

ré ché

අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ඉල්ලුම

ཉེར་མཁོ

nyer kho

අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව

དགོས་མཁོ

ngé kho

අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව

འདྲི་ནི

dri ni

අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ඉල්ලීම / ඉල්ලුම / කරුණාකර / කාරුණිකව / සතුටු / සොයන්න / හිමිකම / ප්‍රශ්නය

མེད་ཐབས་མེད།

mé tap medpa

අත්‍යවශ්‍ය / අවශ්‍ය / අවශ්‍යයි / අවශ්‍යතාව

མཁོ་འདོད་བསྐྱེད་ནི

kho dö kyé ni

අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ඉල්ලුම

རེ་ཆེ་བསྐྱེད་ནི

ré ché kyé ni

අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ඉල්ලුම

དགོ་ནི

go ni

අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ඇති / ඉල්ලීම / ඉල්ලුම / සොයා / සතුව

དགོས་འདོད

göndö

අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ආශාව / ඉල්ලීම / ඉල්ලුම / කරුණාකර / කාරුණිකව / සතුටු / ප්‍රශ්නය

ཟློ་འདོད་བསྐྱེད་ནི

lo dö kyé ni

අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ඉල්ලුම

རེ་བ

rewa

අපේක්ෂාව / අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ආශාව / ඉල්ලීම / ඉල්ලුම / කරුණාකර / කාරුණිකව / කදිම / බලාපොරොත්තුව / බලාපොරොත්තුවෙන් / සතුටු / සිහිනය / හෝප්

རེ་བའི་དོན

rewé dön

අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ආශාව / ඉල්ලීම / කරුණාකර / කාරුණිකව / සතුටු

གསོལ་འདེབས

söl dep

අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ඉල්ලීම / ඉල්ලුම / කරුණාකර / කාරුණිකව / යාච්ඤාව / නමස්කාරය / සතුටු / හිමිකම

གསོལ་བཏབ་ནི

solwa tap ni

අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ඉල්ලීම / ඉල්ලුම / කරුණාකර / කාරුණිකව / නමස්කාරය / සතුටු / හිමිකම

ཞུ་ནི

zhu ni

අදාළ / අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ඉල්ලීම / කරුණාකර / කාරුණිකව / යෝජනාව / භාවිතය / පියවර / පාවිච්චි / ව්‍යාපාරය / සතුටු / හිමිකම / ප්‍රශ්නය

ཞུ་བ

zhuwa

අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ඉල්ලීම / කරුණාකර / කාරුණිකව / යාච්ඤාව / සතුටු / හිමිකම

འདོད་པའི་རྫས

dö pé dön

අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ආශාව / ඉල්ලීම / කරුණාකර / කාරුණිකව / සතුටු

ཞུ་པཱུལ་ནི

zhuwa pül ni

අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ඉල්ලීම / කරුණාකර / කාරුණිකව / සතුටු / හිමිකම

འདོད་པ

dö pa

පොලී / අදහස / අභිලාෂය / අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ආශාව / ඉල්ලීම / ඉල්ලුම / උනන්දුවෙන් / කරුණාකර / කාරුණිකව / කෑදරකම / කුසගින්න / දැනුම / සතුටු

འདོད་ཆགས

dö chak

ලිංගිකත්වය / අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ආශාව / ඉල්ලීම / කරුණාකර / කාරුණිකව / කෑදරකම / සතුටු / හාල්මැස්සා

འདོད་ཆགས་ལོང་ནི

dö chak long ni

අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ඉල්ලුම

ཡིད་སྨོན

yi mön

අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ආශාව / ඉල්ලීම / කරුණාකර / කාරුණිකව / සතුටු / ප්‍රහර්ෂය

དགོས་མཁོ

gö kho

අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / ඉල්ලීම

අවශ්‍යයි *adj*

avaśaya

ཐབས་མེད་པའི

tap mé pé

අත්‍යවශ්‍ය / අවශ්‍යයි

དངོས་པར་མཁོ་བའི

ngé par khowé

අත්‍යවශ්‍ය / අවශ්‍යයි

དངོས་པར་དུ་དགོ་པའི

ngé par du go pé

අත්‍යවශ්‍ය / අවශ්‍යයි

མེད་དུ་མི་རུང་བའི

mé du mi rungwé

අත්‍යවශ්‍ය / අවශ්‍යයි

අවශ්‍යයි *adj*

avaśayayai

མེད་ཐབས་མེད།

mé tap medpa

අත්‍යවශ්‍ය / අවශ්‍ය / අවශ්‍යයි / අවශ්‍යතාව

གཞི་རྩ

zhi tsa

අත්‍යවශ්‍ය / අවශ්‍යයි / පදනම / මූලික

དབང་ཅན

wang chen

අත්‍යවශ්‍ය / අවශ්‍යයි / බලවත් / බලසම්පන්න / වැදගත් / ශක්තිමත්

ཉེ་བར་མཁོ་བའི

nyewar khowé

අත්‍යවශ්‍ය / අවශ්‍යයි

ཁས་ཆེ་བའི

khak chewé

අත්‍යවශ්‍ය / අවශ්‍යයි / වැදගත්

ཁས་ཆེ་དྲགས

khak ché drak

අත්‍යවශ්‍ය / අවශ්‍යයි / අසාධ්‍ය / තදබල / දරුණු / බරපතල / බරපතලකම / මහා / වැදගත් / විශිෂ්ට / ප්‍රධාන

དགོས་བདེན་བདེན

gopa den den

අත්‍යවශ්‍ය / අවශ්‍යයි

གལ་ཆེ་བའི

gel chewé

අත්‍යවශ්‍ය / අවශ්‍යයි / තීරණාත්මක / වැදගත් / විවේචනාත්මක

གལ་ཅན

gel chen

අත්‍යවශ්‍ය / අවශ්‍යයි / අසාධ්‍ය / අර්ථය / අර්ථවත් / යටත් / තදබල / දරුණු / බරපතල / බරපතලකම / මහා / වගකිවයුතු / වැදගත් / වැදගත්කම / විශිෂ්ට / හදිසි / ප්‍රධාන

ཚ་ཅན

tsa chen

අත්‍යවශ්‍ය / අවශ්‍යයි / වටිනා / වැදගත් / විශේෂ

අවශේෂ *adj*

avaśaeṣa

ཧེང་སྐལ

heng kel

අවශේෂ / වෙනත්

གཞན

zhen

අවශේෂ / වෙනත්

ལྷག་མ

lhak ma

අවශේෂ / ඉතිරි / වෙනත් / විවේකය

འདས་རྩམ་གྱི

dé tsam gyi

අවශේෂ / වෙනත්

འདས་མ་ཐག་པའི

dé ma tak pé

අවශේෂ / වෙනත්

ཉེ་དུས

nyé dü

අවශේෂ / වෙනත්

අවශෝෂක *noun*

avaśaeāṣaka

བྱིང་བ

jingwa

අවශෝෂක / අවශෝෂණය

ཐིམ་པ

tim pa

අවශෝෂක / අවශෝෂණය

අවශෝෂණය *noun*

avaśaeāṣaṇaya

ཐིམ་པ

tim pa

අවශෝෂක / අවශෝෂණය

བྱིང་བ

jingwa

අවශෝෂක / අවශෝෂණය

අවසන් *noun*

avasana

ཁེ་ཕན

khé pen

පොලී / අභිලාෂය / අරමුණ / අවසානය / අවසන් / උනන්දුවෙන් / ලාභය / වස්තුව / වන්දි / ප්‍රතිලාභ

མཇུག་སྡུད

juk dü

අවසානය / අවසන්

རྩེ་བཏང་གི་བྱོག

tsé tang gi chok

අරමුණ / අවසානය / අවසන් / වස්තුව

མཐའ་མ

ta ma

අරමුණ / අවසානය / අවසන් / අන්ත / අන්තවාදී / වස්තුව

མཐའ་མཇུག

ta juk

අරමුණ / අවසානය / අවසන් / වස්තුව

བྱུལ་མམ་གི

shül mam gi

අවසන් / පසුගිය

བྱུལ་ལུ

shül lu

අවසන් / ආපසු / පිටුපස / පසුගිය / පසුබැස

ཕར་བྱོག

par chok

අරමුණ / අවසානය / අවසන් / වස්තුව

གནས་ནི

né ni

අවසන් / කරන්නේ / ජීවන / රැඳී / පවතී / පවතිනු / වාසස්ථාන / සොයා / පසුගිය / සජීවී / සජීවී / හමු

མཇུག་རང

juk rang

අවසානයේ / අවසානයේදී / අවසන් / පසුගිය

མཇུག་ལུ

juk lu

අවසානයේ / අවසානයේදී / අවසන් / පසුගිය

མཇུག་གི

juk gi

අවසන් / පසුගිය

འཆི་བ

chiwa

පාඩු / අරමුණ / අවසානය / අවසන් / මරණ / වස්තුව

འདས་པའི་དུས

dé pé dü

පෙර / අවසන් / ඉදිරියට / ඉස්සර / පසුගිය

རྫོགས་མཚམས

dzok tsam

අරමුණ / අවසානය / අවසන් / වස්තුව

དགོས་དོན

gö dön

අරමුණ / අවසානය / අවසන් / කාර්යභාරය / භූමිකාව / වස්තුව

ཧེ་མའི

hé mé

පෙර / අවසන් / ඉදිරියට / පසුගිය

ཨ་དུས

nga dü

අවසන් / පසුගිය

අවස්ථාව noun

avasathaāva

མཛད་སྟོན

dzé tön

අනතුර / අවස්ථාව / හේතුව

དུས་རྩོ

dü tsö

පැය / අනතුර / අවස්ථාව / අවස්ථාවේ / ඉතා / උසස් / කාලය / කාලගුණ / කන්නයේ / යුගය / දින / දිනය / පේදුරු / ලැබුණ / මහා / වේලාව / වයස්ගත / සැසිය / රැස්වීම / හේතුව / ප්‍රධාන

གོ་སྐབས

go kap

අනතුර / අවස්ථාව / හැකියාව / හේතුව

སྐབས

kap

පැය / අනතුර / අතර / අවස්ථාව / කාලය / දී / දින / පේදුරු / වේලාව / ලෙස / හේතුව

ཉེན་ཁ

nyen kha

අනතුර / අවදානම / අවදානම් / අවස්ථාව / ආපදා / තර්ජනය

སྟབས་ལེགས་སྟེས་དབང་

tap lek té wang

དོན་དག གནད་དོན

dön dak né dön

අනතුර / අවස්ථාව / හේතුව

དགའ་སྟོན

ga tön

අනතුර / අවස්ථාව / උළෙල / කානිවල් / පක්ෂය / සැමරුම / හේතුව / පාර්ශවය

དུས་སྐབས

dü kap

අනතුර / අවස්ථාව / අවස්ථාවේ / කාලය / කාලගුණ / යුගය / පරිච්ඡේදය / දින / පේදුරු / වේලාව / වයස්ගත / හේතුව

අවස්ථාවේ noun

avasathaāvae

བསྐལ་པ

kel pa

අවස්ථාවේ / කාලය / කාලගුණ / යුගය / වේලාව / වයස්ගත

དུས་རབས

dü rap

අවස්ථාවේ / කාලය / කාලගුණ / යුගය / වේලාව / වයස / වයස්ගත / සියවසේ

དུས་བསྐལ

dü kel

අවස්ථාවේ / කාලය / කාලගුණ / යුගය / වේලාව / වයස්ගත

དུས་སྐབས

dü kap

අනතුර / අවස්ථාව / අවස්ථාවේ / කාලය / කාලගුණ / යුගය / පරිච්ඡේදය / දින / පේදුරු / වේලාව / වයස්ගත / හේතුව

ཆུ་རྩོ

chu tsö

පැය / අවස්ථාවේ / කාලය / කාලගුණ / යුගය / වේලාව / වයස්ගත

བྱང་མེད་ཀྱི་རྒྱ་ཕྲག ཤིང་ལིཥ་གི་ཡིག་རྩོ། རྩོག་ཚོག ཕྱན་རྩོ

bü mé kyi da trak ing lisha gi

අවස්ථාවේ / කාලය / කාලගුණ / යුගය / පේදුරු / වේලාව / වයස්ගත

བྱང་མེད་ཀྱི་རྒྱ་ཕྲག ཤིང་ལིཥ་གི་ཡིག་རྩོ། རྩོག་ཚོག

bü mé kyi da trak ing lisha gi

අවස්ථාවේ / කාලය / කාලගුණ / යුගය / පේදුරු / වේලාව / වයස්ගත

གནམ་གཤིས

nam shi

අවස්ථාවේ / කාලය / කාලගුණ / යුගය / වේලාව / වයස්ගත

ལོ་རྩོ

lo tsé

අවස්ථාවේ / කාලය / කාලගුණ / යුගය / වේලාව / වයස / වයස්ගත

སྐྱེས་ལོ

kyé lo

අවස්ථාවේ / කාලය / කාලගුණ / යුගය / වේලාව / වයස / වයස්ගත

དུས་ཡུན

dü yün

අභ්‍යවකාශ / අවස්ථාවේ / කාලය / කාලගුණ / කාමරය / යුගය / තත්ත්වය / පේදුරු / වේලාව / වයස්ගත / සැසිය / ස්ථානය / රැස්වීම

དུས་ཚོ

dü tsö

පැය / අනතුර / අවස්ථාව / අවස්ථාවේ / ඉතා / උසස් / කාලය / කාලගුණ / කන්නයේ / යුගය / දින / දිනය / පේදුරු / ලැබුණ / මහා / වේලාව / වයස්ගත / සැසිය / රැස්වීම / හේතුව / ප්‍රධාන

བྱང་མེད་ཀྱི་རྒྱ་ཕྲག

bü mé kyi da trak

අවස්ථාවේ / කාලය / කාලගුණ / යුගය / පේදුරු / වේලාව / වයස්ගත

དུས་ཚོ

dü tsé

අවස්ථාවේ / කාලය / කාලගුණ / යුගය / වේලාව / වයස / වයස්ගත

ལོ

lo

අවස්ථාවේ / කාලය / කාලගුණ / යුගය / වේලාව / වසර / වයස / වයස්ගත / වාර්ෂිකව

අවසානය noun

avasaānaya

རྫོགས་མཚམས

dzok tsam

අරමුණ / අවසානය / අවසන් / වස්තුව

རྩེ་བང་གི་མཆོག

tsé tang gi chok

අරමුණ / අවසානය / අවසන් / වස්තුව

ཞིན་ནི

zhin ni

མཐའ་མ

ta ma

අරමුණ / අවසානය / අවසන් / අන්ත / අන්තවාදී / වස්තුව

མཐའ་མཇུག

ta juk

අරමුණ / අවසානය / අවසන් / වස්තුව

མཇུག་བསྡུ

juk du

අවසානය / මරණ

འཚི་བ

chiwa

පාඩු / අරමුණ / අවසානය / අවසන් / මරණ / වස්තුව

ཕར་མཆོག

par chok

අරමුණ / අවසානය / අවසන් / වස්තුව

ཚར་ནི

tsar ni

རྫོགས་པ

dzok pa

མཇུག་བསྡུ་ནི

juk du ni

අවසානය / අසල / නතර / නවත්වනවා / වසන්න / සමීප

མཇུག་བསྡུ་ད

juk duwa

སྤྱད་ནི

pü ni

ཁེ་ཕན

khé pen

පොලී / අභිලාෂය / අරමුණ / අවසානය / අවසන් / උනන්දුවෙන් / ලාභය / වස්තුව / වන්දි / ප්‍රතිලාභ

ལེགས་ཆ

lek cha

අලංකාරය / අවසානය / රූපලාවන්ය

མཇུག་སྤྱད

juk dü

අවසානය / අවසන්

དགོས་དོན

gö dön

අරමුණ / අවසානය / අවසන් / කාර්යභාරය / භූමිකාව / වස්තුව

རྡུམ་ཆ

hum cha

རྫོགས་ནི

dzok ni

අවසානය / පරිභෝජනය / විනාශ

අවසානයේ adv

avasaānayae

མཐའ་མཇུག་ལུ

ta juk lu

අවසානයේ / අවසානයේදී

མཇུག་མཇུག་ལུ

juk juk lu

අවසානයේ / අවසානයේදී

མཇུག་ལུ

juk lu

අවසානයේ / අවසානයේදී / අවසන් / පසුගිය

ཕུག་ལུ

puk lu

අවසානයේ / අවසානයේදී

ཤྱུལ་ལས

shül lé

අවසානයේ / අවසානයේදී / ආපසු / පිටුපස / එසේ / පසු / පසුබැස / පසුව

མཐའ་མཇུག་སྦེ

ta juk bé

අවසානයේ / අවසානයේදී

མཐའ་མ་ལུ

ta ma lu

අවසානයේ / අවසානයේදී

མཇུག་རང

juk rang

අවසානයේ / අවසානයේදී / අවසන් / පසුගිය

མཐར་ཕྱུག་ལུ

tar tuk lu

අවසානයේ / අවසානයේදී

අවසානයේදී *adv*
avasaānayaedaī

མཇུག་ལུ
juk lu
අවසානයේ / අවසානයේදී / අවසන් / පසුගිය

མཇུག་མཇུག་ལུ
juk juk lu
අවසානයේ / අවසානයේදී

མཇུག་རང་
juk rang
අවසානයේ / අවසානයේදී / අවසන් / පසුගිය

ཕུག་ལུ
puk lu
අවසානයේ / අවසානයේදී

ཤྱོལ་ལས
shül lé
අවසානයේ / අවසානයේදී / ආපසු / පිටුපස / එසේ / පසු / පසුබැස / පසුව

མཐའ་མཇུག་སྦེ
ta juk bé
අවසානයේ / අවසානයේදී

མཐའ་མ་ལུ
ta ma lu
අවසානයේ / අවසානයේදී

མཐར་ཐུག་ལུ
tar tuk lu
අවසානයේ / අවසානයේදී

མཐའ་མཇུག་ལུ
ta juk lu
අවසානයේ / අවසානයේදී

අවියාජ *adj*
avayaāja

ཁུང་རྡེན
khung den
අවියාජ / තාර්කික / නිර්වද්‍ය

අවියාජත්වය *noun*
avayaājatavaya

བདེན་ཁུངས
den khung
අවියාජත්වය / ටෙස්ට් / විභාගය / සාක්ෂි / සාක්ෂිකාරිය / සත්යය / සාධාරණීකරණය

අවාසනාවන්ත *adj*
avaāsanaāvanata

ཐོ་འགྱོད་བསྐྱེད་དགོ་པའི
lo gyö kyé go pé

སེམས་ཁར་ཕོག་པའི
sem khar pok pé

འོས་འབབ་མེད་པའི
ö bap mé pé
අවාසනාවන්ත / විහිලු

མ་ཕོག་པའི
ma pok pé

སྐྱོ་བའི
kyowé

ཟུང་ཏ་རྒྱུད་པའི
lung ta gü pé

ལམ་འགྲོ་མ་འགྱོ་བའི
lam dro ma gyo bé

ཁ་རྗེ་མེད་པའི
kha jé mé pé

མ་དགའ་བའི
ma gawé
නිරය / අවාසනාවන්ත

අවාසි *noun*
avaāsaiya

སྐྱོན
kyön
අවාසි / අයහපත් / නරක / රෝග / රෝගයකට / රෝගයට / රෝගාතුර / දෝෂ / දෝෂය / සවුත්තු

གནོད་པ
nodpa

སྡུག་ཉེས
tap nyé

අවි *noun*
avai

ལག་སོ
lak to
අත / අවි

གོ་མཚོན
go tsön

མཚོན་ཆ
tsön cha

ལག་ཆ
lak cha

අවිධිමත් *adj*
avaidhaimata

དུས་རིམ་ཐུར་མེད་པ
dü rim tar min pa
අවිධිමත් / විෂම

དུས་ཐོག་མེད་པ
dü tok min pa
අවිධිමත් / විෂම

ལུགས་མཐུན་མེད་པའི
luk tün min pé
අවිධිමත් / විෂම

རིམ་སྒྲིག་མེད་པའི
rim drik min pé
අවිධිමත් / විෂම

རིམ་མཐུན་མེད་པའི
rim tün min pé
අවිධිමත් / විෂම

སྒོལ་མཐུན་མེད་པའི
söl tün min pé
අවිධිමත් / විෂම

བསྟར་ཆགས་མེད་པའི
tar chak min pé
අවිධිමත් / විෂම

අවිනිශ්චිත *adj*
avainaiśacaita

ངེས་མེད་ཀྱི
ngé mé kyi
අනපේක්ෂිත / අවිනිශ්චිත

ཏན་ཏན་མེད་པ
ten ten medpa

ཐོ་མ་བདེ་བའི
lo ma dewé
අනාරක්ෂිත / අවිනිශ්චිත

අවියෝජනීය *adj*
avaiyaeājanaīya

ཆ་ལག་གལ་ཅན
cha lak gel chen

අවිශ්වාසය *noun*
avaiśavaāsaya

སོམ་ཉི
som nyi
අවිශ්වාසය / සැක / සැකපිට

དོགས་པ
dok pa
අවිශ්වාසය / අහන්න / ඉල්ලුම / සැක / සැකපිට / ප්‍රශ්නය

དོགས་པ་བསགས་ནི
dok pa sak ni

དོགས་པའི་ཐོ
dok pé lo
අවිශ්වාසය / සැක / සැකපිට

ཐོ་དོགས
lo dok
අවිශ්වාසය / රක්ෂිතය / සැක / සැකපිට

ཐོ་གཏད་མ་རྫུགས
lo té ma tsugsapa

ཐོ་ཚེ་གཉིས
lo tsé nyi
අවිශ්වාසය / සැක / සැකපිට

ཏེ་ཚོམ
té tsom
අවිශ්වාසය / අහන්න / ඉල්ලුම / සැක / සැකපිට / ප්‍රශ්නය

ཡི་གཉིས
yi nyi
අවිශ්වාසය / සැක / සැකපිට

དོགས་པ
dok pa
අවිශ්වාසය / සැක / සැකපිට

ཡི་ཆེས་མེད་པ
yi ché medpa

අවුල් *noun*
avaula

མགུ་ཟིང
gu zing
අවුල් / වියාකූලත්වය

ངེས་པ་མེད་པ
ngé pa medpa
අවුල් / වියාකූලත්වය

ངོ་འཛོལ
ngo dzöl
අවුල් / වියාකූලත්වය

གསལ་རི་རི་མེད་པ
sel ri ri medpa
අවුල් / වියාකූලත්වය

གསལ་རྟོག་ཏོ་མེད་པ
sel tok to medpa
අවුල් / වියාකූලත්වය

མགུ་འཐོམ
gu tom
අවුල් / වියාකූලත්වය / ප්‍රහේලිකාව

අසපුව *noun*
asapauva

དགོན་སྡེ
gön dé

དགོན་པ
gön pa

ལྷ་ཁང
lha khang
අසපුව / පල්ලිය

අසභ්‍ය *adj*
asabhaya

ཁམས་ལོག་སི་སི
kham lok si si
අමු / අසභ්‍ය / ඌරුමසේ

བག་མེད་ཀྱི
bak mé kyi
අසභ්‍ය / දුරාචාරය

དྲག་དྲགས་པའི
drak drak pé

ཚད་ལས་བརྒལ་བའི
tsé lé gelwé

འཆལ་བཙོག་གི
chel tsok gi

අසමත් *verb*
asamata

ལུས་ནི
lü ni
අසමත් / අසාර්ථක / නිවාඩු

མ་འཁྱོལ་ནི
ma khyöl ni
අසමත් / අසාර්ථක

ཉམས་ཆག་ཤོར་ནི
nyam chak shor ni
අසමත් / අසාර්ථක

འཐུས་ཤོར་ནི
tü shor ni
අසමත් / අසාර්ථක

අසමතුලිතතාව *noun*
asamataulaitataāva

ཆ་མི་མཐུན་པ
cha mi tün pa

ཆ་མི་ཉྱོམས་པ
cha mi nyom pa

ངོ་མི་མཉམ་པ
do mi nyam pa

ཁྱད་པར
khyé par
අසමතුලිතතාව / අසමානතාව / වෙනස

འདྲན་འདྲ་མེད་པ
dren dra min pa

ཨསམসম *adj*

asamasama

ཉག་རྒྱང་

nyak kyang

ཨඩීය / අද්විතීය / අසමසම / අනන්ය / ඝන / තනිවම / මුළු / පමණක් / සියලු / සියලුම / සමස්ත / සම්පූර්ණ

ཕྱད་རྡོག་གཅིག་ གཉེན་མ་རྒྱབ་པའི

pü dok chik nyen ma kyap p

ඇඩීය / අද්විතීය / අසමසම / අනන්ය / තනි / තනිවම / පමණක්

གཞན་མ་མཚུངས

zhen ma tsung

අද්විතීය / අසමසම / අනන්ය / පමණක්

ཕྱད་རྡོག་གཅིག

pü dok chik

ඇඩීය / අද්විතීය / අසමසම / අනන්ය / ඒකකය / තනි / තනිවම / පමණක්

དགེགས་བསལ་གྱི

mik sel gyi

අද්විතීය / අසමසම / අසාමාන්ය / අනන්ය / පමණක් / නිශ්චිත

མི་གཅིག་གི་དོན་ལུ

mi chik gi dön lu

ඇඩීය / අද්විතීය / අසමසම / අනන්ය / තනි / තනිවම / පමණක්

ལྷམ་མཐིལ

lham til

ඇඩීය / අද්විතීය / අසමසම / අනන්ය / පමණක්

ལམ་ཕྱོགས་གཅིག་གི

lam chok chik gi

ඇඩීය / අද්විතීය / අසමසම / අනන්ය / තනි / තනිවම / පමණක්

རྒྱང་པོའི

kyang pö

ඇඩීය / අද්විතීය / අසමසම / අනන්ය / තනි / තනිවම / පමණක්

རྐང་མཐིལ

kang til

ඇඩීය / අද්විතීය / අසමසම / අනන්ය / පමණක්

འབྲུལ་རྐྱོང་ཤོག་འཛིན་རྫུ་བུ

drül kyö shok dzin ta bu

ඇඩීය / අද්විතීය / අසමසම / අනන්ය / තනි / තනිවම / පමණක්

གྲོགས་མེད་པའི

drok mé pé

ඇඩීය / අද්විතීය / අසමසම / අනන්ය / තනි / තනිවම / පමණක්

གཞན་ཁར་མེད་པའི

zhen khar mé pé

අද්විතීය / අසමසම / අනන්ය / පමණක්

ཨསམིཔཱུཪྞ *adj*

asamapaūraṇa

མཇུག་མ་བསྡེབ

juk ma duwa

མ་རྫོགས་པ

ma dzogsapa

ཆ་མ་ཚངས

cha ma tsangam

མ་ཚངས

ma tsangam

ཡོ / ཨසම්පූර්ණ / රික්තක / හිස් / හිස්බව

ཨསམཱནཏཱཝ *noun*

asamaānataāva

ཁ་མི་འཆམས

kha mi champa

ཨසමානතාව / වෙනස

དཔྱ་བ

yewa

පංතිය / අසමානතාව / ක්‍රමය / චරිත / නේචර්ස් / වෙනස / වර්ගය / ස්වභාවය / ප්‍රවර්ගය

བསམ་འཆར་བཟུམ

sam char zum

ඇසමානතාව / වෙනස

མ་མཐུན་མ

ma tunam

ඇසමානතාව / විරුද්ධකාරයා / වෙනස / සතුරු

ཁྱེ་པར

khyé par

ඇසමතුලිතතාව / අසමානතාව / වෙනස

ཨསལ *adj*

asala

ཏ་ལམ་འདྲ་བའི

ha lam drawé

ඇසල / වසන්න / සමීප

སྦོ་ལོག་ཁར

bo lok khar

ඇසල / වසන්න / සමීප

ཚོང་ཁང་རྟ་བུ

tsong khang ta bu

ඇසල / වසා / වසන්න / සමීප

ཐག་ཉེ་བའི

tak nyé bé

ඇසල / වසන්න / සමීප

གསང་བའི

sangwé

ඇසල / පුද්ගලික / වසන්න / සමීප / රහස් / රහස්ය

ཉེ་ཤོས

nyé shö

ඇසල / වසන්න / සමීප

ལགས་དམ་དྲག

lagpa dam drak

ඇසල / වසන්න / සමීප

བཙུམ་ནི

tsum ni

ඇසල / වසා / වසන්න / සමීප

མཇུག་སྡོམ་འབད་ནི

juk dom bé ni

ඇසල / වසන්න / සමීප

གཟབ་གཟབ་ཀྱི

zap zap kyi

ඇසල / වසන්න / සමීප

སྒོ་བསྡམ་ནི

go dam ni

ඇසල / වසා / වසන්න / සමීප

དྲན་ཤེས་ཀྱི

dren shé kyi

ඇසල / වසන්න / සමීප

འབྲེལ་ཐག་ཉེ་བའི

drel tak nyé bé

ඇසල / වසන්න / සමීප

བསྡམ་ནི

dam ni

ඇසල / එතුම / වසා / වසන්න / සමීප

གཅད་ནི

ché ni

ඇසල / වසා / වසන්න / සමීප

འཚམ་ཤོས

cham shö

ඇසල / වසන්න / සමීප

མཇུག་བསྡུ་ནི

juk du ni

අවසානය / ඇසල / නතර / නවත්වනවා / වසන්න / සමීප

ཨསཐཱཡི *adj*

asathaāyai

འགྱུར་ཉེན་ཡོད་པའི

gyur nyen yö pé

ඇස්ථායි / විචල්‍ය

འཕོ་འགྱུར་ཅན

po gyur chen

བརྟན་བརྟན་མེད་པ

ten ten medpa

བརྟན་ཏོག་ཏོ་མེད་པའི

ten tok to mé pé

ཆག་ཉེན་ཅན

chak nyen chen

ཨསཐཱི *noun*

asathai

རྩ་ཏོ

ru to

རྩས་པ

rü pa

ཨསཝནུ *noun*

asavanau

རྩོག་བསྡུ་བ

tok duwa

ཨස්වනු / අස්වැන්න

རྩོག་བསྡུ་ནི

tok du ni

ඇස්වනු / අස්වැන්න

ལོ་རྩོག་བསྡུ་ནི

lo tok du ni

ඇස්වනු / අස්වැන්න

ལོ་རྩོག་བསྡུ་བ

lo tok duwa

ඇස්වනු / අස්වැන්න

ཨསཝཱཧཱཝིཀ *noun*

asavaābhaāvaika

ནང་སྐྱོར

nang jor

ඇස්වාභාවික / වියාභිචාර

ནང་ཚན་འདོད་སྐྱོར

nang tsen dö jor

ඇස්වාභාවික / වියාභිචාර

ཨསཝཱནཱ *verb*

asavaænana

རྩོག་བསྡུ་ནི

tok du ni

ඇස්වනු / අස්වැන්න

རྩོག་བསྡུ་བ

tok duwa

ඇස්වනු / අස්වැන්න

ལོ་རྩོག་བསྡུ་ནི

lo tok du ni

ඇස්වනු / අස්වැන්න

ལོ་རྩོག་བསྡུ་བ

lo tok duwa

ඇස්වනු / අස්වැන්න

ཨསཱདྷཡ *adj*

asaādhaya

གཏུམ་དྲགས

tum drak

ඇසාධය / උග / උග්‍ර / තදබල / දැඩි / දරුණු / බරපතල

འཚུབ་ཅན

tsup chen

ඇසාධය / තදබල / දරුණු / බරපතල / බරපතලකම

ཉེན་ཅན

nyen chen

ඇසාධය / තදබල / දරුණු / බරපතල / බරපතලකම

དྲག་ཐབས་མེད་པ

drak tap medpa

གནོག་ལོག་ལོ་སྦེ

nak lok lo bé

ඇසාධය / තදබල / දරුණු / බරපතල / බරපතලකම

ཁག་ཆེ་དྲགས

khak ché drak

අත්‍යවශ්‍ය / අවශ්‍යයි / ඇසාධය / තදබල / දරුණු / බරපතල / බරපතලකම / මහා / වැදගත් / විශිෂ්ට / ප්‍රධාන

འགྱུར་ཐབས་མེད་པ

gyur tap medpa

ནད་ཏ་བུ

né ta bu

དམ་དྲགས

dam drak

ඇසාධය / උග / උග්‍ර / ලොක්කි / තදබල / දැඩි / දෘඪ / දරුණු / දුෂ්කර / බරපතල

ཤུགས་ཅན

shuk chen

ඇසාධය / උග / උග්‍ර / පරාක්‍රමවත් / තදබල / දැඩි / දළ / දරුණු / දුෂ්කර / බර / බරපතල / බලවත් / බලසම්පන්න / වේදනාකාරී / ශක්තිමත් / සියුම් / ප්‍රබල

ཟ་བ་ཟ་བུ

tawa ta bu

དོན་ལས་སྦེ

dön lé bé

ඇසාධය / තදබල / දරුණු / බරපතල / බරපතලකම

འཚུབ་དྲགས

tsup drak

ඇසාධය / උග / උග්‍ර / උණුසුම් / තාපය / දැඩි / දරුණු / බරපතල

ཁྲོ་གཏུམ་ཅན

tro tum chen

ඇසාධය / උග / උග්‍ර / තදබල / දැඩි / දරුණු / බරපතල

ཚབས་ཆེན

tsap chen

ඇසාධය / අයහපත් / උග / උග්‍ර / නරක / රෝගාතුර / තදබල / දැඩි / දරුණු / බියකරු / බරපතල / බරපතලකම / බිහිසුනු / සවුත්තු

ཁྲིམས་བྱ་བུ

trim ta bu

අසාධ්‍ය / උග / උග්‍ර / තදබල / දැඩි / දරුණු / බරපතල

བཅོ་ཐབས་མེད་པ

cho tap medpa

གལ་ཅན

gel chen

අත්‍යවශ්‍ය / අවශ්‍යයි / අසාධ්‍ය / අර්ථය / අර්ථවත් / යටත් / තදබල / දරුණු / බරපතල / බරපතලකම / මහා / වගකිවයුතු / වැදගත් / වැදගත්කම / විශිෂ්ට / හදිසි / ප්‍රධාන

අසාධාරණ *adj*

asaādhaāraṇa

རྩུལ་ལྡན་མིན་པའི

tsül den min pé

ཉེ་རིང་གི

nyé ring gi

ཉེ་རིང་མྱེ་བའི

nyé ring chewé

མ་ལྡང་བའི

ma trang bé

ཁྱོག་རིས་རྒྱ

chok ri kyi

འདྲ་མཉམ་མ་འབད་བའི

dra nyam ma bé bé

དྲང་སྙོམས་མེད་པ

drang nyom medpa

අසාමාන්‍ය *adj*

asaāmaānaya

དམིགས་བསལ་རྒྱ

mik sel gyi

අද්විතීය / අසමසම / අසාමාන්‍ය / අනන්‍ය / පමණක් / නිශ්චිත

གཞན་ལས་ལྷག་པའི

zhen lé lhak pé

ཡ་མཚན་ཆེ་བའི

ya tsen chewé

අසාමාන්‍ය / ඉන්ද්‍රජාලික

པལ་པ་མིན་པའི

pel pa min pé

අක්‍රමවත් / අසාමාන්‍ය

རྣམ་རྟོག་མེད་པའི

nam tok mé pé

ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི

khyé du pak pé

අක්‍රමවත් / අසාමාන්‍ය / ඉස්තරම් / උත්කෘෂ්ට / විශිෂ්ට / විශිෂ්ඨ / සම්භාවීය / හොඳම

ཧ་ལས་པའི

ha lé pé

අසාමාන්‍ය / උත්ප්‍රාසය

අසාර්ථක *verb*

asaārathaka

ལུས་ནི

lü ni

අසමත් / අසාර්ථක / නිවාඩු

མ་འཁྱོལ་ནི

ma khyöl ni

අසමත් / අසාර්ථක

འཚུས་ཤོར་ནི

tü shor ni

අසමත් / අසාර්ථක

ཉམས་ཆག་ཤོར་ནི

nyam chak shor ni

අසමත් / අසාර්ථක

අසිපත *noun*

asaipata

རལ་གྲི

rel dri

අසිපත / කඩුවක්

དཔལ་རྟགས

pa tak

අසිපත / කඩුවක්

གྱི་རིང་

gyi ring

අසිපත / කඩුවක්

අසීමිත *adj*

asaīmaita

ཚད་ལས་འདས་པའི

tsé lé dé pé

ཚད་མེད་པའི

tsé mé pé

མཐའ་མེད་པའི

ta mé pé

རྫོགས་ནི་མེད་པའི

dzok ni mé pé

අසීමිත / සදාකාල

අහංකාර *adj*

ahaṁkaāra

ཏྃ་བཤད་ཅན

ham shé chen

རང་མཚོང་ཅན

rang tong chen

අභිමානය / අහංකාර / අහංකාරය / ආඩම්බර / උජාරු / සාඩම්බරයෙන්

ང་རྒྱལ་ཅན

nga gyel chen

අභිමානය / අහංකාර / අහංකාරය / උඩඟු

ཟློམ་སེམས་ཅན

lom sem chen

སྒྲོལ་ཅན

drop chen

ཁམས་མཛེ

kham zé

ཏྃ་པ་ཅན

ham pa chen

ཁེངས་དྲེགས་ཅན

kheng drek chen

අහංකාරය *noun*

ahaṁkaāraya

དཔའ་གདེང་བསྐྱེད་པའི

pa deng kyé pé

අභිමානය / අහංකාරය

དྲེགས་པ

drek pa

අභිමානය / අහංකාරය

སྒྲོལ

drop

ཏྃ་པ

ham pa

අහංකාරය / දිලීර / හතු

ཏྃ་བཤད

ham shé

ཁམས

kham

අහංකාරය / මූලද්‍රව්‍යය / සෞඛ්‍යය

ཁེངས་དྲེགས

kheng drek

අභිමානය / අහංකාරය

ཁེངས་པ

kheng pa

අභිමානය / අහංකාරය

ང་རྒྱལ

nga gyel

දර්ශනය / අහංකාරය

དཔའ་གདེང

pa deng

අභිමානය / අහංකාරය

དཔའ་རྩམ་ཅན

pa ngam chen

අභිමානය / අහංකාරය / ආඩම්බර / සාඩම්බරයෙන්

དཔའ་ཉམས་བསྐྱེད་པའི

pa nyam kyé pé

අභිමානය / අහංකාරය

རང་མཚོང་ཅན

rang tong chen

අභිමානය / අහංකාර / අහංකාරය / ආඩම්බර / උජාරු / සාඩම්බරයෙන්

དཔའ་ཉམས

pa nyam

අභිමානය / අහංකාරය

ང་རྒྱལ་ཅན

nga gyel chen

අභිමානය / අහංකාර / අහංකාරය / උඩඟු

අහන්න *noun*

ahanana

འདོད་པ

dö pa

පොලී / අදහස / අභිලාෂය / අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ආශාව / ඉල්ලීම / ඉල්ලුම / උනන්දුවෙන් / කරුණාකර / කාරුණිකව / කෘදරකම / කුසගින්න / දැනුම / සතුටු

བྱ་བ་དཔྱད་ནི

driwa ché ni

අහන්න / ඉල්ලුම / ප්‍රශ්නය

དགག་པ

gak pa

අහන්න / ඉල්ලුම / ප්‍රශ්නය

འདྲི་རྩད་རྒྱབ་ནི

dri tsé kyap ni

අහන්න / ඉල්ලුම / ප්‍රශ්නය

འདྲི་ནི

dri ni

අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ඉල්ලීම / ඉල්ලුම / කරුණාකර / කාරුණිකව / සතුටු / සොයන්න / හිමිකම / ප්‍රශ්නය

དོགས་པ་བཀོད་ནི

dok pa kö ni

අහන්න / ඉල්ලුම / ප්‍රශ්නය

འདོད་པའི་དོན

dö pé dön

අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ආශාව / ඉල්ලීම / කරුණාකර / කාරුණිකව / සතුටු

འདོད་ཆགས་ལོང་ནི

dö chak long ni

අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ඉල්ලුම

འདོད་ཆགས

dö chak

ලිංගිකත්වය / අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ආශාව / ඉල්ලීම / කරුණාකර / කාරුණිකව / කෘදරකම / සතුටු / හාල්මැස්සා

དགག་པ་རྒྱབ་ནི

gak pa kyap ni

අහන්න / ඉල්ලුම / ප්‍රශ්නය

ཟློ་འདོད་བསྐྱེད་ནི

lo dö kyé ni

අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ඉල්ලුම

དོགས་པ

dok pa

අවිශ්වාසය / අහන්න / ඉල්ලුම / සෑක / සෑකපිට / ප්‍රශ්නය

རེ་བའི་དོན

rewé dön

අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ආශාව / ඉල්ලීම / කරුණාකර / කාරුණිකව / සතුටු

མཁོ་མངགས

kho ngak

අහන්න / ඉල්ලුම / ප්‍රශ්නය

དྲི་ཚིག་དྲི་བ

dri tsik driwa

අහන්න / ඉල්ලුම / ප්‍රශ්නය

ཞུ་བ་ཕྱལ་ནི

zhuwa pül ni

අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ඉල්ලීම / කරුණාකර / කාරුණිකව / සතුටු / හිමිකම

ཞུ་བ

zhuwa

අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ඉල්ලීම / කරුණාකර / කාරුණිකව / යාච්ඤාව / සතුටු / හිමිකම

ཞུ་ནི

zhu ni

අදාළ / අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ඉල්ලීම / කරුණාකර / කාරුණිකව / යෝජනාව / භාවිතය / පියවර / පාවිච්චි / ව්‍යාපාරය / සතුටු / හිමිකම / ප්‍රශ්නය

ཞེ་ས་བའི་ཚིག་ཕྲད

zhé sé tsik tré

අහන්න / ඉල්ලුම / කාරුණික / කාරුණිකව / සතුටු

ཡིད་ཆོས་བསྒྲག་ནི

yi tsim chuk ni

අහන්න / ඉල්ලුම / කාරුණික / කාරුණිකව / සතුටු

ཡིད་སྨོན

yi mön

අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ආශාව / ඉල්ලීම / කරුණාකර / කාරුණිකව / සතුටු / ප්‍රර්ථනය

ཏེ་ཚོམ

té tsom

අවිශ්වාසය / අහන්න / ඉල්ලුම / සැක / සැකපිට / ප්‍රශ්නය

གསོལ་ལྷ་བཏབ་ནི

solwa tap ni

අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ඉල්ලීම / ඉල්ලුම / කරුණාකර / කාරුණිකව / නමස්කාරය / සතුටු / හිමිකම

གསོལ་འདེབས

söl dep

අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ඉල්ලීම / ඉල්ලුම / කරුණාකර / කාරුණිකව / යාච්ඤාව / නමස්කාරය / සතුටු / හිමිකම

སེམས་དང་འཕྲིལ་ནི

sem dang tril ni

අහන්න / ඉල්ලුම / කාරුණික / කාරුණිකව / සතුටු

དགོས་བཙོད

gö jö

අහන්න / ඉල්ලුම / ප්‍රශ්නය

མཁོ་འདོད

kho dö

අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ඉල්ලුම

རེ་ཚེ་བསྐྱེད་ནི

ré ché kyé ni

අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ඉල්ලුම

རེ་ཚེ

ré ché

අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ඉල්ලුම

གནད་དོན

né dön

අනියම් / අහන්න / ඉල්ලුම / රැකියා / කාමරය / කේන්ද්‍රගත / ගිහි / තත්ත්වය / තේමාව / පේදුරු / දෙයක් / පදනම / ද්‍රව්‍යය / මූලික / වැඩ / විෂය / වස්තුව / ව්‍යාපාරය / ව්‍යාපාරික / ව්‍යාපාරයක් / පස / සංසිද්ධිය / ස්ථානය / හේතුව / ප්‍රියතම / ප්‍රශ්නය

ལྷ་དང་བསྟུན་ནི

lo dang tün ni

අහන්න / ඉල්ලුම / කාරුණික / කාරුණිකව / සතුටු

མཁོ་བཀོད

kho kö

අහන්න / ඉල්ලුම / ප්‍රශ්නය

མཁོ་འདོད་བསྐྱེད་ནི

kho dö kyé ni

අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ඉල්ලුම

རེ་བ

rewa

අපේක්ෂාව / අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ආශාව / ඉල්ලීම / ඉල්ලුම / කරුණාකර / කාරුණිකව / කදිම / බලාපොරොත්තුව / බලාපොරොත්තුවෙන් / සතුටු / සිහිනය / හෝප්

སེམས་དཀའ་བཅུག་ནི

sem ga chuk ni

අහන්න / ඉල්ලුම / කාරුණික / කාරුණිකව / සතුටු

དགོས་འདོད

göndö

අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ආශාව / ඉල්ලීම / ඉල්ලුම / කරුණාකර / කාරුණිකව / සතුටු / ප්‍රශ්නය

དགོ་ནི

go ni

අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ඇති / ඉල්ලීම / ඉල්ලුම / සොයා / සතුව

අහම්බෙන් *noun*

ahamabaena

ལྷ་བུར་གྱི་རྒྱེན

lo bur gyi kyen

བར་རྒྱེན

bar kyen

අහිංසක *adj*

ahaiṁsaka

འཇེལ་མེད་ཀྱི

drel mé kyi

අහිංසක / නිර්දෝෂ

ཉེས་མེད་ཀྱི

nyé mé kyi

අහිංසක / නිර්දෝෂ

ངན་སེམས་བྲལ་བའི

ngen sem drelwé

අහිංසක / නිර්දෝෂ

མཉོ་མེད་ཀྱི

no mé kyi

අහිංසක / නිර්දෝෂ

ཉེས་པ་མེད་པའི

nyé pa mé pé

අහිංසක / නිර්දෝෂ

අහේතුක *adj*

ahaetauka

རྒྱུ་མཚན་མེད་པའི

gyu tsen mé pé

ཁུངས་མེད་པའི

khung mé pé

අළු *noun*

alau

གོ་ཐལ

go tel

අළුත් *verb*

aḷauta

བསྐྱར་གསོ་འབད་ནི

kyar so bé ni

ལོག་འགོ་བསྒྱུར་ནི

lok go tsuk ni

བསྐྱར་བཟོ་འབད་ནི

kyar zo bé ni

අළුත් / පරිශෝධනය

ආකර්ෂණය *noun*

ākaraṣaṇaya

ཡིད་འཕྲོ

yi ong

བསྒྲུད་སྐུལ་འབད་ནི

gyü kül bé ni

ལྷོ་བ་བསྐྱེད་ནི

trowa kyé ni

ආකර්ෂණය / උත්තේජනය / උද්දීපනය

སེམས་བཀུག་ནི

sem kuk ni

དགའ་བའི་ཅ་ལ

gawé cha la

ལྷོ་བ་བསྐྱེད་བཅུག་ནི

trowa kyé chuk ni

පොලී / අභිලාෂය / ආකර්ෂණය / උත්තේජනය / උද්දීපනය / උනන්දුවෙන්

ආකල්ප *noun*

ākalapaya

ལུས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར

lü kyi nangyur

སྡོད་ཐང

dö tang

ආකල්ප / තත්ත්වය / මතු / ස්ථානය

སྤྱོད་ལམ

chö lam

ආකල්ප / චරිත / නේචර්ස් / මාර්ග / සංකේතය / ස්වභාවය / හැසිරීම

བསམ་སྦྱོ

sam lo

අදහස / ආකල්ප / කදිම / දැනුම

བསམ་སྤྱོད

sam chö

ආක්‍රමණය *noun*

ākaramaṇaya

བཙན་འཛུལ

tsen dzül

བཙན་གནོན

tsen nön

ආක්‍රමණය / මර්දනය

སྤུངས་པ

pung pa

མི་ཟ་བུ

mi ta bu

རྒྱལ་ཁབ་འཕྱོག་པ

gyel khap chok pa

ආගන්තුක *noun*

āganatauka

མ་གོས

ma gowa

අප්‍රකට / ආගන්තුක / නොදන්නා

ཕྱི་རྒྱལ་གྱི

chi gyel gyi

අමුතු / ආගන්තුක / දිමේදි / විදේශ

ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མི

chi gyel gyi mi

අමුතු / ආගන්තුක / දිමේදි / විදේශ

ཕྱི་རི་རྒྱལ་ཁབ་དང་འབྲེལ་བའི

chi gyel khap dang drelwé

අමුතු / ආගන්තුක / දිමේදි / විදේශ

ཕྱི་ཁེ་བའི

chi khé

අමුතු / ආගන්තුක / නොගැඹුරු / පිටත / පිටස්තර / දිමේදි / බාහිර / විදේශ / විදේශීය

ཕྱི་མི

chi mi

අමුතු / ආගන්තුක / දිමේදි / විදේශ

རྒྱུ་མེད་པའི

gyü mé pé

අමුතු / ආගන්තුක / දිමේදි / විදේශ

རྒྱུ་མེདཔ

gyü medpa

අමුතු / ආගන්තුක / දිමේදි / විදේශ

ཏ་གོ་མ་རྩུག་པའི

ha go ma tsuk pé

අද්භූත / අභිරහස් / අමුතු / ආගන්තුක / දිමේදි

ཚ་མེད་པའི

cha mé pé

අප්‍රකට / ආගන්තුක / නොදන්නා

ངོ་མ་བཟུང་བའི

ngö ma zungwé

අප්‍රකට / ආගන්තුක / නොදන්නා

ཏ་ལས་སི་སི

ha lé si si

අමුතු / ආගන්තුක / පුදුම / පුදුමාකාර / දිමේදි / විස්මිත

ངོ་བཟུང་མེདཔ

ngö zung medpa

අප්‍රකට / ආගන්තුක / නොදන්නා

ཁྲག་གཤགས་མེད་པའི

ké drak mé pé

අප්‍රකට / ආගන්තුක / නොදන්නා

ངོ་མ་ཤེས་པ

ngo ma shespa

අප්‍රකට / ආගන්තුක / නොදන්නා

ངོ་མ་ཤེས་པའི་མི

ngo ma shé pé mi

ཨ་ཐུ / ཨ་གཎ་ཏུ་ཀ / ཌི་ཨེ་ཌི / ནོ་ཌ་ཌ་ནཱ

ངོ་མ་ཤེས་པའི

ngo ma shé pé

ཨ་ཕ་ར་ཏ / ཨ་གཎ་ཏུ་ཀ / ནོ་ཌ་ཌ་ནཱ

ངེས་པ་མེད་པའི

ngé pa mé pé

ཨ་ཕ་ར་ཏ / ཨ་གཎ་ཏུ་ཀ / ནོ་ཌ་ཌ་ནཱ

མི་གས་པ

mi sarpa

ཨ་ཐུ / ཨ་གཎ་ཏུ་ཀ / ཌི་ཨེ་ཌི / ནོ་ཌ་ཌ་ནཱ

མ་ཤེས་པ

ma shespa

ཨ་ཕ་ར་ཏ / ཨ་གཎ་ཏུ་ཀ / ནོ་ཌ་ཌ་ནཱ

མ་ཤེས་པའི

ma shé pé

ཨ་ཐུ / ཨ་གཎ་ཏུ་ཀ / ཌི་ཨེ་ཌི / ཝི་ཌེ་ཤ

ཡོངས་གྲགས་མེད་པའི

yong drak mé pé

ཨ་ཕ་ར་ཏ / ཨ་གཎ་ཏུ་ཀ / ནོ་ཌ་ཌ་ནཱ

ཨཱ་ག་མི་ཀ *adj*

āgamaika

ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི

chö dang drelwé

ཨ་ག་མ / ཨ་ཏ་མ / མ་ན་སི་ཀ

ཆོས་དང་ཅན

chö dé chen

ཆོས་ལྡན

chö den

ཆོས་ཀྱི

chö kyi

ཆོས་སེམས་ཅན

chö sem chen

ཆོས་སེམས་ཆེ་བའི

chö sem chewé

ཨཱ་ཅཪ *noun*

ācara

མདའ་རྒྱབ་མི

da kyap mi

མདའ་རྩེད

da tsedpa

ཨཱ་ཅཱ་ར་ཤཱི་ལཱ *adj*

ācaāraśaīlaī

གཟུས་འཛིན་ཅན

gü zhap chen

ཨ་ཅཱ་ར / ཞཱ་ར་ཝ་ནཱི་ཡ / ཤི་ཝི་ལ་ཛ

ཨཱ་ཎ་ཌ་ཡ་ཀ *noun*

āgnaādaāyaka

བཀའ་བཙན་དཔོན་པོ

ka tsen pön po

ཨ་ཎ་ཌ / ཨ་ཏ / ཨ་ཏ / ཨ / ཨ / ཨ

ཨཱདར noun
ādara

ཚཚེ་དགའི་སྒྲུང་
tsé gé drung

འཆར་སྲུང་
char sung

འཆར་སྒྲུང་
char drung

ཚཚེ་དགའ
tsé ga

ཚཚེ་དགའི
tsé gé

མཛའ་སྦྱོར
dza jor

དགའ་རོལ
ga röl

དགའ་ཚཚེ་ཉམས
ga tsé nyam

རྟོག་འཆར་གྱི
tok char gyi

རྟོག་སྒྲུང་
tok drung

ཨཱདཪཎཱིཡ noun
ādaraṇaīya

ཀུན་དགའ
kün ga
ཨཱདཪཎཱིཡ / ཛནཔཏ་རིཡ / ཧིཏཝཏ་

ཚཚེ་ལྡན
tsé den
ཨཱདཪཎཱིཡ / ཧིཏཝཏ་

ཡི་ཁར་འདོང་མི
yi khar ong mi
ཨཱདཪཎཱིཡ / ཧིཏཝཏ་

ཉིང་སྡུག ཡི་ངོ་
nying duk yi ong
ཨཱདཪཎཱིཡ / ཧིཏཝཏ་

ག་ར་གི་ས་དགའ་མི
ga ra gi ga mi
ཨཱདཪཎཱིཡ / ཧིཏཝཏ་

ཁེས་ཁེས
ché ché
ཨཱདཪཎཱིཡ / ཧིཏཝཏ་

ཨཱདཪཡ noun
ādaraya

དགའ་ཤོས་མ
ga shosam
ཨཱལཡ / ཨཱདཪཡ / ཨཱཊུམི / པེམི་ཝཏཱ / ཟེནེཧཱས

ཆཱཀ་སེམས
chak sem
ཨཱལཡ / ཨཱདཪཡ / ཨཱཊུམི / ཆཱཏ་རཀམ / ཟེནེཧཱས

དགའ་མི
ga mi
ཨཱལཡ / ཨཱདཪཡ / ཨཱཊུམི / པེམི་ཝཏཱ / ཟེནེཧཱས

དགའ་སེམས
ga sem
ཨཱལཡ / ཨཱདཪཡ / ཨཱཊུམི / ཟེནེཧཱས

དགའ་བ
gawa
ཨ་ཝ་ཌ་ཧ་ན / ཨཱལཡ / ཨཱདཪཡ / ཨཱཊུམི / ཁེ་ཝ་ར་ཝ / ཚོ་ཡི / ས་ཏ་ཏ / ཟེནེཧཱས

དགའ་ལྷ་ཚོར
gawa tsor
ཨཱལཡ / ཨཱདཪཡ / ཨཱཊུམི / ཟེནེཧཱས

ཛཱམ་ཚཚེ
jam tsé
ཨཱལཡ / ཨཱདཪཡ / ཨཱཊུམི / ཟེནེཧཱས

ཛཱམ་ཚཚེ་འབད་ནི
jam tsé bé ni
ཨཱདཪཡ / ཨཱཊུམི / ཟེནེཧཱས

ལྷན་སྐོར
lé kor
ཨཱལཡ / ཨཱདཪཡ / ཨཱཊུམི / ཟེནེཧཱས

ཚཚེ་གདུང་
tsé dung
ཨཱལཡ / ཨཱདཪཡ / ཨཱཊུམི / ཟེནེཧཱས

ཚེར་མོའི་སྐབས་སྐུགས་མ་ཐོབ་པ
tsé mö kap kuk ma top pa
ཨཱལཡ / ཨཱདཪཡ / ཨཱཊུམི / ཟེནེཧཱས

ཚཚེ་བ
tsewa
ཨཱལཡ / ཨཱདཪཡ / ཨཱཊུམི / ཟེནེཧཱས

དགའ་ནི
ga ni
ཨཱདཪཡ / ཨཱཊུམི / ཟེནེཧཱས

ཨཱདཪཤ noun
ādaraśa

དཔེ་གཞི
pé zhi
ཨཱདཪཤ / ཤ་ཝ / ནི་ཡ་ཏི

དཔེ་ཚད
pé tsé
ཨཱདཪཤ / ཤ་ཝ / ནི་ཡ་ཏི / ནི་ཏ་ར་ཤན

དཔེ་བཤད
pé shé
ཨཱདཪཤ / ཤ་ཝ / ནི་ཡ་ཏི

བཟོ་རྣམ
zo nam
ཨཱདཪཤ / ཤ་ཝ / ནི་ཡ་ཏི / ནི་པཱ་ཡུ་མ / ས་ཝ་ར་ཨ་ཡ་ཀ / ཧཱ་ཌ་ཡ

བཟོ་བཀོད
zo kö
ཨཱདཪཤ / ཤ་ཝ / ནི་ཡ་ཏི / ཝི་ཡ་ཧ་ཡ

དཔེར་བརྗོད
per jö
ཨཱདཪཤ / ཤ་ཝ / ནི་ཡ་ཏི

དཔེ་རིས
pé ri
ཨཱདཪཤ / ཤ་ཝ / ནི་ཡ་ཏི

ཁྱེ
ché
ཨཱདཪཤ / ཤ་ཝ / ནི་ཡ་ཏི

འདྲ་གཟུགས
dra zuk
ཨཱདཪཤ / ཤ་ཝ / ནི་ཡ་ཏི

མ་དཔེ
ma pé
ཨཱདཪཤ / ཤ་ཝ / ནི་ཡ་ཏི

མེག་དཔེ
mik pé
ཨཱདཪཤ / ཤ་ཝ / ནི་ཡ་ཏི

དཔེ
pé
ཨཱདཪཤ / ཤ་ཝ / ནི་ཡ་ཏི / ཀ་ཡ་ཏ / ཤ་ཝ / ནི་ཡ་ཏི / ཌཱཡ་ཡ / ཧ་ཝ་ཡ

དཔྱེ་ཁྱད་འབད་མི
yé ché bé mi
ཨཱདཪཤ / ཤ་ཝ / ནི་ཡ་ཏི

ཨཱདཱཡམ noun
ādaāyama

འདོང་འབབ
ong bap

ཨཱདིཔཱད noun
ādaipaāda

སྲིད་སྐྱོང་པ
si kyong pa

ཨཱདིཔཱདཝ་ཪིཡ noun
ādaipaādavaraiya

ཏ་སི་གི་ཨ་ཞེ
tasi gi a zhé
ཨཱདིཔཱདཝ་ཪིཡ / ཤ་ཡི་ན / ཁ་ས་ཝ

མེག་མང་ཚེར་མོའི་ཨ་ཞེ
mik mang tsé mö a zhé
ཨཱདིཔཱདཝ་ཪིཡ / ཤ་ཡི་ན / ཁ་ས་ཝ

རྒྱལ་བཙུན
gyel tsün
ཨཱདིཔཱདཝ་ཪིཡ / ཤ་ཡི་ན / ཁ་ས་ཝ

ཏི་ཨུ་ཀཱ་གི་ཕྱམ
diuka gi cham
ཨཱདིཔཱདཝ་ཪིཡ / ཁ་ས་ཝ

རྒྱལ་མོ
gyel mo
ཨཱདིཔཱདཝ་ཪིཡ / ཤ་ཡི་ན / ས་ལ་ཝ་ཡ

བཙུན་མོ
tsün mo
ཨཱདིཔཱདཝ་ཪིཡ / ཤ་ཡི་ན / ཁ་ས་ཝ

མོ་དྲ་ག མོ་དྲ་ག་ཤོས
mo drak mo drak shö
ཨཱདིཔཱདཝ་ཪིཡ / ཤ་ཡི་ན / ཁ་ས་ཝ

སྐོག་ཆཱཀ་གྱི་ཨཾ
sok chak kyi am
ཨཱདིཔཱདཝ་ཪིཡ / ཤ་ཡི་ན / ཁ་ས་ཝ

སྐོག་ཆཱཀ་གྱི་མ
sok chak kyi ma
ཨཱདིཔཱདཝ་ཪིཡ / ཤ་ཡི་ན / ཁ་ས་ཝ

ཨཱདཻ་ཤ་ཀ noun
ādaeśaka

ཚཱཔ
tsap

ཚཱཔ་མ
tsap ma
ཨཱདཻ་ཤ་ན / ཨཱདཻ་ཤ་ཀ / ཨ་ཌཻ་ཤ

ཨཱདཻ་ཤ་ན noun
ādaeśana

ཚཱཔ་མ
tsap ma
ཨཱདཻ་ཤ་ན / ཨཱདཻ་ཤ་ཀ / ཨ་ཌཻ་ཤ

གསར་ཚཱཔ
sar tsap
ཨཱདཻ་ཤ་ན / ཨ་ཌཻ་ཤ

ཨཱདྷིཔཏ་ཡ verb
ādhaipatayaya

རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོང་ནི
gyel si kyong ni
པཱ་ལ་ན་ཡ / ཨཱདྷིཔཏ་ཡ

འགྲོ་འཛིན་འབད་ནི
go dzin bé ni
པཱ་ལ་ན་ཡ / ཨཱདྷིཔཏ་ཡ

གསོ་འཛིན་འབད་ནི
tso dzin bé ni
པཱ་ལ་ན་ཡ / ཨཱདྷིཔཏ་ཡ

རྟིག་རྒྱབ་ནི
tik kyap ni
པཱ་ལ་ན་ཡ / ཨཱདྷིཔཏ་ཡ

རྟག་གཅད་ནི
tak ché ni
པཱ་ལ་ན་ཡ / ཨཱདྷིཔཏ་ཡ / ཀ་ར་ཎ་ཏ / ནི་པཱ་ཡ་ཡ / ནི་ཥ་ཏ་ཏ / ནི་ས

ཨཱདྷཱུ་ནཻ་ཀ noun
ādhaunaika

སྒྲོ་བའི་ཟུར་ལ
trowé zur la

ཨཱ་ནཱ་ཡ verb
ānayana

ནང་འདྲེན་འབད་ནི
nang dren bé ni

ཉོ་འདྲེན་འབད་ནི
nyo dren bé ni

ཨཱ་ནཱ་ཡ་ན་ཀ་ཤ noun
ānayanakarau

ནང་འདྲེན་འབད་མི
nang dren bé mi

ཉོ་འདྲེན་འབད་མི
nyo dren bé mi

ཨཱ་ནཱ་ཏཻ་ཀ noun
ānataikaya

ཟུར
zur
ཨཱ་ནཱ་ཏཻ་ཀ / ཏཱ་ལ / ཤ་ཡ / ཝ་ཏ་ཡ / ཝ་ཏ་ཡ

དུས་མེད་ཉམ
dü menam
ཨཱ་ནཱ་ཏཻ་ཀ / ཏཱ་ལ / ཤ་ཡ / ཝ་ཏ་ཡ / ཝ་ཏ་ཡ

ཨ་ཐ་ཝ་ཉ
tam
ཨཱ་ནཱ་ཏཻ་ཀ / ཏཱ་ལ / ཤ་ཡ / ཝ་ཏ་ཡ / ཝ་ཏ་ཡ

ཨཱ་ཌ noun
ā̆ndaā

སྦུལ་ཉ
bül nya

འདམ་ཉ
dam nya

ཨཱپadaā — noun

ཨཱپadaā

ངཱཀ་ངལ

ka ngel

අනතුර / අනියම් / අවදානම / අවදානම් / ආපදා / ඉල්ලුම / කලාපය / කෘෘරත්වය / තේමාව / දෙයක් / ද්‍රව්‍යය / විපත / විෂය / වස්තුව / ව්‍යාපාරික / ප්‍රශ්නය

རྐྱེན་ངན

kyen ngen

ආපදා / විපත

ལྷོ་བྱུར་འཇིག་རྐྱེན

lo bur jik kyen

ආපදා / විපත

ཉ་ངན

nya ngen

ආපදා / ශෝක / ශෝකය

ཉེན་ཁ

nyen kha

අනතුර / අවදානම / අවදානම් / අවස්ථාව / ආපදා / තර්ජනය

འཇུས་ཤོར

tü shor

ආපදා / විපත

སྡུག་བསྔལ

duk ngel

ආපදා / කනගාටුව / වේදනාව / ශෝක / ශෝකය

ཨཱپasu — prep

ཨཱپasau

རྒྱབ་ཐལ་བ་

gyap talwa da

ආපසු / පිටුපස / පසුබැස

སྒེལ་ཏོ

gel to

ආපසු / පිටුපස / පසුබැස

རྒྱབ

gyap

ආපසු / පක්ෂව / පිටුපස / පසුබැස / සහාය / සහයෝගය

རྒྱབ་ཁར

gyap khar

ආපසු / පිටුපස / පසුබැස

རྒྱབ་ལས

gyap lé

ආපසු / පිටුපස / එසේ / පසු / පසුබැස / පසුව

རྒྱབ་སུང

gyap sung

ආපසු / පිටුපස / පසුබැස

རྟིང་བདའ་སྟེ

ting da té

ආපසු / පිටුපස / පසුබැස

ཀང་རིལ་རྩེད་མོའི་ནང

kang ril tsé mö nang

ආපසු / පිටුපස / පසුබැස

སྐྱེན་ཚད

kyin tsap

དངུལ་ལོག་སྒོང་གི

ngül lok trö ni

དངུལ་ཚད

ngül tsap

དངུལ་ཚད་སྒོང་གི

ngül tsap trö ni

ཤུལ་ལས

shül lé

අවසානයේ / අවසානයේදී / ආපසු / පිටුපස / එසේ / පසු / පසුබැස / පසුව

ཤུལ་ལུ

shül lu

අවසන් / ආපසු / පිටුපස / පසුගිය / පසුබැස

ཤུལ་མར

shül mar

ආපසු / පිටුපස / පසු / පසුබැස

རྟིང་ལས

ting lé

ආපසු / පිටුපස / පසු / පසුබැස / පසුව

རྒྱབ་ལུ

gyap lu

ආපසු / පිටුපස / පසුබැස

ཨཱmanaḍa — noun

ཨཱmanaḍa

རྒྱ་གར་སྟར་ཀོ

gya gar tar ko

ආමන්ඩ් / කොට්ටම්බා

ཨཱyatanaya — noun

ཨཱyatanaya

ལས་ཚན

lé tsap

ངོ་ཚན་ལས་ཁུངས

ngo tsap lé khung

ལས་སྡེ

lé dé

ආයතනය / ඉන්ද්‍රිය / මෙහෙයුම / ප්‍රකාශනය

ཨཱyaeājakayaā — noun

ཨཱyaeājakayaā

མ་རྩ་བཙུག་ས་མི

ma tsa tsuk mi

ཨཱyaeājanaya — verb

ཨཱyaeājanaya

ཏི་རུ་བཙུག་ནི

ti ru tsuk ni

རྩེ་འགྲོ་གཏང་ནི

zé dro tang ni

ආයෝජනය / වැය / නසා

མ་རྩ་བཙུག་ནི

ma tsa tsuk ni

བྱིན་ནི

jin ni

ආයෝජනය / සංග්‍රහ / එන්නත්

དུས་ཚོད་རྩ་བུ

dü tsö ta bu

ཨཱrakaṣaka — noun

ཨཱrakaṣaka

ཉེན་སྐྱོབ

nyen kyop

ආරක්ෂා / ආරක්ෂක / රැකවරණ / ගැලවීම / බේරාගන්න / මුදවාගැනීමේ / සුරකින්න / හැර / පළිහ

བསྐྱོབ་ནི

kyap ni

ආරක්ෂා / ආරක්ෂක / රැකවරණ / ගැලවීම / බේරාගන්න / මුදවාගැනීමේ / සුරකින්න

འགན་ལེན

gen len

ආරක්ෂක / ඇප / කැපවීම / සහතික

རྒྱལ་རྟགས

gyel tak

ආරක්ෂා / ආරක්ෂක / රැකවරණ / කුසලාන / කුසලානය / ගැලවීම / බේරාගන්න / බඳුන / බේසම / මුදවාගැනීමේ / සුරකින්න / පළිහ

བཀག་ནི

kak ni

අල්ලා / ආරක්ෂා / ආරක්ෂක / රැකවරණ / පරීක්ෂා / ගැලවීම / ගවේෂණය / ග්‍රහස්ත / ඝාතකයා / චෙක්පත / ජය / ටෙස්ට් / නතර / තහනම් / බේරාගන්න / බෑන් / මුදවාගැනීමේ / වැළැක්වීම / නවත්වනවා / සුරකින්න / පහරක්

བདེ་སུང

dé sung

ආරක්ෂක / ආරක්ෂිත / ආරක්ෂාව / ඇප / නිසැකවම / සහතික

བསུང་ནི

sung ni

ආරක්ෂා / ආරක්ෂක / රක්ෂිතය / බේරාගන්න / පුබුදුවා / මුදවාගැනීමේ / පවත්වා / සංරක්ෂණය / සුරකින්න / පසුබට

ཉེན་རྦོག ཉེན་མེད

nyen dok nyen mé

ආරක්ෂක / ආරක්ෂිත / ආරක්ෂාව

མཚོན་སྐྱབས

tsön kyap

ආරක්ෂා / ආරක්ෂක / රැකවරණ / ගැලවීම / බේරාගන්න / මුදවාගැනීමේ / සුරකින්න / පළිහ

རྩེད་མོའི་གསོལ་ར

tsé mö söl ra

ආරක්ෂා / ආරක්ෂක / රැකවරණ / ගැලවීම / බේරාගන්න / මුදවාගැනීමේ / සුරකින්න / පළිහ

ཁྲིམས་སུང་འགག་པའི་ངོ་རྒྱན

trim sung gak pé ngo gyen

ආරක්ෂා / ආරක්ෂක / රැකවරණ / ගැලවීම / බේරාගන්න / මුදවාගැනීමේ / සුරකින්න / පළිහ

ཏན་ཏན

ten ten

අයිතිය / ආරක්ෂක / ආරක්ෂිත / ආරක්ෂිත / ආරක්ෂිතව / උචිත / කෙලින්ම / ඝන / බලවත් / බලසම්පන්න / නිවැරදි / නිරවද්‍යතාව / ශක්තිමත් / නිසැකවම / නිසැකවම / සුදුසු / සමාගම / ස්ථිරව / හරියටම

ཁག་ལེན

khak len

ආරක්ෂක / ඇප / සහතික

སྲུང་ར

sung ra

ආරක්ෂා / ආරක්ෂක / රැකවරණ / ගැලවීම / බේරාගන්න / මුදවාගැනීමේ / සුරකින්න / පළිහ

སྦོ་བཟེད

bo zé

ආරක්ෂා / ආරක්ෂක / රැකවරණ / ගැලවීම / බේරාගන්න / මුදවාගැනීමේ / සුරකින්න / පළිහ

སྲུང་སྐྱོབ

sung kyop

ආරක්ෂා / ආරක්ෂක / ආරක්ෂිත / ආරක්ෂාව / ඇප / රැකවරණ / නිසැකවම / සහතික

སྲུང་རྒྱབ་དམག་མི

sung gyap mak mi

ආරක්ෂක / මුරකරු

ཉེན་ཐུབ

nyen tup

ආරක්ෂා / ආරක්ෂක / රැකවරණ / ගැලවීම / බේරාගන්න / මුදවාගැනීමේ / සුරකින්න / පළිහ

ཉེན་སྲུང་པ

nyen sung pa

ආරක්ෂක / මුරකරු

ཉེན་སྲུང

nyen sung

ආරක්ෂා / ආරක්ෂක / ආරක්ෂිත / ආරක්ෂාව / ඇප / රැකවරණ / රක්ෂණ / රක්ෂණ / නිසැකවම / සහතික

ཉེན་ལེན

nyen len

ආරක්ෂක / ඇප / සහතික

གཏམ་མ

ta ma

ආරක්ෂක / ඇප / උකස් / සහතික / ප්‍රතිඥාව / පොරොන්දුව

དཔལ་ལི

dra li

ආරක්ෂා / ආරක්ෂක / රැකවරණ / ගැලවීම / බේරාගන්න / මුදවාගැනීමේ / සුරකින්න / පළිහ

ཨཱ་རཀ་གཀཡཱ *noun*

ārakaṣakayaā

བདག་འཛིན་པ

dandzin pa

སྐྱབས་མགོན

kyap gön

པོ

po

ཨཱ་རཀ་གཀཡཱ / ཨི་ཤ

སྲུང་མ

sung ma

སྲུང་མི

sung mi

ཨཱ་རཀ་གཱ *noun*

ārakaṣaā

ཉེན་སྐྱོབ

nyen kyop

ཨཱ་རཀ་གཱ / ཨཱ་རཀ་གཀ / ཞི་བཅཱལ་བ / གཙོ་བོ་ཟིན་པ / ཆེ་རཱ་ཁཱན / ཕྱི་ཕ་ཟིན་ཡོད / ཐུ་ཁིན / ཧཱ་ཏ / ཕཎ་ཧ

སྐྱོ་བཟེད

bo zé

ཨཱ་རཀ་གཱ / ཨཱ་རཀ་གཀ / ཞི་བཅཱལ་བ / གཙོ་བོ་ཟིན་པ / ཆེ་རཱ་ཁཱན / ཕྱི་ཕ་ཟིན་ཡོད / ཐུ་ཁིན / ཧཱ་ཏ / ཕཎ་ཧ

དགྲ་ལི

dra li

ཨཱ་རཀ་གཱ / ཨཱ་རཀ་གཀ / ཞི་བཅཱལ་བ / གཙོ་བོ་ཟིན་པ / ཆེ་རཱ་ཁཱན / ཕྱི་ཕ་ཟིན་ཡོད / ཐུ་ཁིན / ཧཱ་ཏ / ཕཎ་ཧ

རྒྱལ་རྟགས

gyel tak

ཨཱ་རཀ་གཱ / ཨཱ་རཀ་གཀ / ཞི་བཅཱལ་བ / ཁུ་ཟླཱ་ན / ཁུ་ཟླཱ་ནཡ / གཙོ་བོ་ཟིན་པ / ཆེ་རཱ་ཁཱན / ཆད་ཐུ་ན / ཆེ་ཟམ / ཕྱི་ཕ་ཟིན་ཡོད / ཐུ་ཁིན / ཧཱ་ཏ / ཕཎ་ཧ

བཀ་ཀ་ནི

kak ni

ཨཱ་ལྕཱ / ཨཱ་རཀ་གཱ / ཨཱ་རཀ་གཀ / ཞི་བཅཱལ་བ / པ་རཱི་ཀྵཱ / ཀ་ལ་ཏ / ཨ་ཡ / ཏེ་ཥ་ཏཱ / ནཏ་ར / ཏ་ཧ་ན་མ / ཆེ་རཱ་ཁཱན / ཆར་ཏ / ཕྱི་ཕ་ཟིན་ཡོད / ཝཱ་ཤ་ཀ་ཏ་ཝཱ / ཐུ་ཁིན / ཕ་ཧ་ར་ཀ

ཉེན་སྒྲོལ

nyen dröl

ཨཱ་རཀ་གཱ / ཀ་ལ་ཏ / ཆེ་རཱ་ཁཱན / ཕྱི་ཕ་ཟིན་ཡོད / ཐུ་ཁིན / ཧཱ་ཏ

ཉེན་སྐྱོབ་བབད་ནི

nyen kyop bé ni

ཨཱ་ཀ་ཏ / ཀ་ལ་ཏ / ཆེ་རཱ་ཁཱན / ཕྱི་ཕ་ཟིན་ཡོད / ཐུ་ཁིན / ཧཱ་ཏ

ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པའི་ངོ་རྒྱན

trim sung gak pé ngo gyen

ཨཱ་རཀ་གཱ / ཨཱ་རཀ་གཀ / ཞི་བཅཱལ་བ / ཀ་ལ་ཏ / ཆེ་རཱ་ཁཱན / ཕྱི་ཕ་ཟིན་ཡོད / ཐུ་ཁིན / ཧཱ་ཏ / ཕཎ་ཧ

མཚན་སྐྱབས

tsön kyap

ཨཱ་ཀ་ཏ / ཨཱ་ཀ་གཀ / ཞི་བཅཱལ་བ / ཀ་ལ་ཏ / ཆེ་རཱ་ཁཱན / ཕྱི་ཕ་ཟིན་ཡོད / ཐུ་ཁིན / ཧཱ་ཏ / ཕཎ་ཧ

བསྐྱབ་ནི

kyap ni

ཨཱ་ཀ་ཏ / ཨཱ་ཀ་གཀ / ཞི་བཅཱལ་བ / ཀ་ལ་ཏ / ཆེ་རཱ་ཁཱན / ཕྱི་ཕ་ཟིན་ཡོད / ཐུ་ཁིན

རྩེ་མཱེད་གསོལ་ར

tsé mö söl ra

ཨཱ་ཀ་ཏ / ཨཱ་ཀ་གཀ / ཞི་བཅཱལ་བ / ཀ་ལ་ཏ / ཆེ་རཱ་ཁཱན / ཕྱི་ཕ་ཟིན་ཡོད / ཐུ་ཁིན / ཧཱ་ཏ / ཕཎ་ཧ

ཉེན་སྲུང་

nyen sung

ཨཱ་ཀ་གཱ / ཨཱ་ཀ་གཀ / ཨཱ་ཀ་གཀ / ཨཱ་ཀ་གཱ་ཝ / ཨ་པ / ཞི་ཕ་ཀ / ཤ་ཀ / ཤ་ཀ / ཤ / ཨ / ཤ / ཤ / ཤ

ཨཱ་རམ་བྷ *verb*

āramabha

འགོ་བཙུགས་ནི།

go tsuk ni

ආරම්භ / ආරම්භය / ආරම්භක / කරන්නේ / පිටත් / පිටත්වීම / විවෘත / විවෘතව / සොයා / හඳුන්වා / හමු

ཨཱ་རམ་བྷ་ཀ *noun*

āramabhaka

རྒྱུ་ཁུང་།

gyü khung

ආරම්භක / සම්භවය

འགོ་བཙུགས།

go tsuk

ආරම්භක / පදනම / සම්භවය / හඳුන්වා / හැඳින්වීම

འགོ་བཙུགས་ནི།

go tsuk ni

ආරම්භ / ආරම්භය / ආරම්භක / කරන්නේ / පිටත් / පිටත්වීම / විවෘත / විවෘතව / සොයා / හඳුන්වා / හමු

འཇུག་ནི།

gyo ni

ආරම්භය / ආරම්භක / ආවරණය / කරන්න / පිටත් / පිටත්වීම / නිවාඩු / නිෂ්පාදන / සංචාරක

མི་ཁུང་།

mi khung

ආරම්භක / තේමාව / ද්‍රව්‍ය / විෂය / වස්තුව / සම්භවය / සිවිල්

འབྱུང་ཁུང་།

jung khung

ආරම්භක / උල්පත / මූල / මූලාශ්‍රය / සම්භවය

རྩོལ་ལོང་འབད་ནི།

hop long bé ni

ආරම්භය / ආරම්භක / පිටත් / පිටත්වීම

ཨཱ་རམ་བྷ་ཡ *verb*

āramabhaya

འགོ་བཙུགས་ནི།

go tsuk ni

ආරම්භ / ආරම්භය / ආරම්භක / කරන්නේ / පිටත් / පිටත්වීම / විවෘත / විවෘතව / සොයා / හඳුන්වා / හමු

རྩོལ་ལོང་འབད་ནི།

hop long bé ni

ආරම්භය / ආරම්භක / පිටත් / පිටත්වීම

འཇུག་ནི།

gyo ni

ආරම්භය / ආරම්භක / ආවරණය / කරන්න / පිටත් / පිටත්වීම / නිවාඩු / නිෂ්පාදන / සංචාරක

ཨཱ་རཱ་དྷ་ར་ཏ་ཝ་ཡ *noun*

āradarataāvaya

རྩོན་ཆ

lön cha

ආර්ද්‍රතාවය / තෙතමනය

རྩོན་པ

lön pa

ආර්ද්‍රතාවය / තෙතමනය

རྩོན་གཤེར

lön sher

ආර්ද්‍රතාවය / තෙතමනය

རྩོན་གཞའ

lön zha

ආර්ද්‍රතාවය / තෙතමනය

སྨུག་རྫིལ

muk zil

ආර්ද්‍රතාවය / තෙතමනය / මීදුම

ཨཱ་རཱ་ཌྷ་ན་ཡ *noun*

āraādhanayayai

གདན་ཞུ

den zhu

མཚོན་འབོད

drön bö

ཨཱ་རཱ་ཌྷ་ན *verb*

āraādhanaā

འབྱུང་རྐྱེན་འབད་ནི།

jung kyen bé ni

གདན་འདྲེན་ཞུ་ནི།

den dren zhu ni

མཆོན་མཆོ་ནི།

gyonam bo ni

རྐྱེན་རྐྱབ་ནི།

kyen kyap ni

ཨཱ་ལ་ཡ *noun*

ālaya

དགའ་སེམས

ga sem

ආලය / ආදරය / ඇලුම් / සෙනෙහස

དགའ་ཤོས་ཟ

ga shosam

ආලය / ආදරය / ඇලුම් / පෙම්වතා / සෙනෙහස

དགའ་བ

gawa

අවධානය / ආලය / ආදරය / ඇලුම් / ගෞරව / ජෝයි / සතුට / සෙනෙහස

དགའ་ལྷ་ཚོར

gawa tsor

ආලය / ආදරය / ඇලුම් / සෙනෙහස

བྱམས་བརྩེ

jam tsé

ආලය / ආදරය / ඇලුම් / සෙනෙහස

བླ་ཁོར

lé kor

ආලය / ආදරය / ඇලුම් / සෙනෙහස

བརྩེ་གདུང་

tsé dung

ආලය / ආදරය / ඇලුම් / සෙනෙහස

རྩེད་མོའི་སྐྲག་སྐུགས་མ་ཐོབ་པ

tsé mö kap kuk ma top pa

ආලය / ආදරය / ඇලුම් / සෙනෙහස

བརྩེ་བ

tsewa

ආලය / ආදරය / ඇලුම් / සෙනෙහස

ཆགས་སེམས

chak sem

ආලය / ආදරය / ඇලුම් / කෑදරකම / සෙනෙහස

དགའ་མི

ga mi

ආලය / ආදරය / ඇලුම් / පෙම්වතා / සෙනෙහස

ཨཱ་ལོ་ཀ *adj*

ālaeāka

ཨང་དང་པ

ang dang pa

ආලෝක / නායක / ලොක්කා / ක්‍රීම් / දිලිසෙන / දීප්තිමත්

བཟང་པོ

zang po

අලංකාර / ආලෝක / ආලෝකවත් / කදිම / නිරෝගී / දිලිසෙන / දීප්තිමත් / ශුද්ධ / ශාන්ත / පැහැදිලි

གསལ་རྟོག་ཏོ

sel tok to

ආලෝක / දිලිසෙන / දීප්තිමත් / සමවාරී / පැහැදිලි

རིག་པ་ཚ་དྲགས

rik pa tsa drak

ආලෝක / ආලෝකවත් / දිලිසෙන / දීප්තිමත් / පැහැදිලි

འོད་ཆེས་ཆེ

ö chem ché

ආලෝක / ආලෝකවත් / දිලිසෙන / දීප්තිමත් / පැහැදිලි

ཉམས་དགའ་བའི

nyam gawé

ආලෝක / ආලෝකවත් / දිලිසෙන / දීප්තිමත් / සතුටු / පැහැදිලි / ප්‍රසන්න

ལྷོ་རིག་ཅན

lo rik chen

ආලෝක / කපටි / නැණවත් / දක්ෂ / දිලිසෙන / දීප්තිමත් / බුද්ධිමත් / මොළයේ / මනස

ལྷོ་གྲོས་ཅན

lo drö chen

ආලෝක / ආලෝකවත් / දිලිසෙන / දීප්තිමත් / පැහැදිලි

ལེགས་ཤོམ

lek shom

අලංකාරය / ආලෝක / ආලෝකවත් / උචිත / කදිම / කුසලතා / නිරෝගී / ඝන / දිලිසෙන / දීප්තිමත් / ධනවත් / බලවත් / බලසම්පන්න / බහුල / රූපලාවන්ය / ශක්තිමත් / සුදුසු / සාධාරණ / සුන්දර / හිතකර / පැහැදිලි / පොහොසත්

བཀྱག་ཚ་དྲགས

kyak tsa drak

ආලෝක / ආලෝකවත් / දිලිසෙන / දීප්තිමත් / පැහැදිලි

དཀར་མདངས་ཅན

kar dang chen

ආලෝක / ආලෝකවත් / දිලිසෙන / දීප්තිමත් / පැහැදිලි

དགའ་ཉམས་ཅན

ga nyam chen

ආලෝක / ආලෝකවත් / දිලිසෙන / දීප්තිමත් / පැහැදිලි

མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ

chok tu gyur pa

ආලෝක / තේජාන්විත / දිලිසෙන / දීප්තිමත් / මහා / විශිෂ්ට / සුන්දර

མདངས་ཅན

dang chen

ආලෝක / ආලෝකවත් / දිලිසෙන / දීප්තිමත් / පැහැදිලි

ආලෝක *noun*

ālaeākaya

མེ

mé

ආලෝක / ආලෝකවත් / උණුසුම් / ගිනි / තාපය / දීප්තිමත් / පහන

ཚ་རྩི་རེ

a tsi ré

අමුතු / ආලෝක / ආලෝකවත් / දීප්තිමත්

ཆུང་ཀུ

chung ku

අඩු / ආලෝක / ආලෝකවත් / කුඩා / කෙටි / කෙට්ටු / ලිව්ල් / දැඩි / දුබල / දීප්තිමත් / දුර්වල / නොවැදගත් / සුලු / සුළු / සිහින්

བསྡུས་བསྡུས

dü dü

අඩු / ආලෝක / ආලෝකවත් / කුඩා / කෙටි / චාම් / දීප්තිමත් / නොවැදගත් / සරල / සුළු

དཀར་རྟོག་རྟ

ga tok to

ආලෝක / ආලෝකවත් / උණුසුම් / ලකී / තාපය / දීප්තිමත් / සතුටු / ස්වර්ගයේ / ප්‍රීතිමත්

འཇམ་སུ

jam su

ආලෝක / ආලෝකවත් / දීප්තිමත්

འཇམ་རྟོང་རྟ

jam tong to

ආලෝක / ආලෝකවත් / ඊසි / උචිත / කෙලින්ම / චාම් / දුබල / දීප්තිමත් / දුර්වල / මූලික / නිවැරදි / සරල / සුදුසු / පහසුවෙන්

རྐྱ་བོ

kyawo

ආලෝක / ආලෝකවත් / දීප්තිමත්

མེ་འོད

mé ö

ආලෝක / ආලෝකවත් / දීප්තිමත්

གཉིད་ཐུམ་ཅིག

nyi tum chik

ආලෝක / ආලෝකවත් / දීප්තිමත්

ཡང་འགྲོས་འགྲོས

yang trö trö

ආලෝක / ආලෝකවත් / දීප්තිමත්

ཕྱེད་མེདཔ

ji medpa

ආලෝක / ආලෝකවත් / දීප්තිමත්

ཡང་བ

yangwa

ආලෝක / ආලෝකවත් / දීප්තිමත්

ཉུང་སུ

nyung su

අඩු / ආලෝක / ආලෝකවත් / දීප්තිමත්

ཚས་གཞི་འཁྱུག་ཏ་བུ

tsö zhi kyak ta bu

ආලෝක / ආලෝකවත් / දීප්තිමත්

འོད་ཤར་བ

ö sharwa

ආලෝක / ආලෝකවත් / දීප්තිමත්

འོད་མདངས

ö dang

ආලෝක / ආලෝකවත් / දීප්තිය / දීප්තිමත්

འོད

ö

ආලෝක / ආලෝකවත් / දීප්තිමත් / ෂයින්

གཉིད་ཐུམ་ཅིག་ལྷ་སི་སི

nyi tum chik lha si si

ආලෝක / ආලෝකවත් / දීප්තිමත්

ආලෝකවත් *adj*

ālaeākavata

ཉུང་སུ

nyung su

අඩු / ආලෝක / ආලෝකවත් / දීප්තිමත්

བཏེག་ནི

tek ni

ආලෝකවත් / පක්ෂව / සහාය / සහයෝගය

འོད་མདངས

ö dang

ආලෝක / ආලෝකවත් / දීප්තිය / දීප්තිමත්

འོད་རྒྱན་བཙུག་ནི

ö gyen tsuk ni

འོད་གསལ་ནི

ö sel ni

འོད་ཤར་བ

ö sharwa

ආලෝක / ආලෝකවත් / දීප්තිමත්

མདངས་ཅན

dang chen

ආලෝක / ආලෝකවත් / දීප්තිමත් / පැහැදිලි

རིག་པ་ཚ་དྲགས

rik pa tsa drak

ආලෝක / ආලෝකවත් / දීප්තිමත් / පැහැදිලි

ཆུང་ཀུ

chung ku

අඩු / ආලෝක / ආලෝකවත් / කුඩා / කෙටි / කෙට්ටු / ලිව්ල් / දැඩි / දුබල / දීප්තිමත් / දුර්වල / නොවැදගත් / සුලු / සුළු / සිහින්

འཇམ་རྟོང་རྟ

jam tong to

ආලෝක / ආලෝකවත් / ඊසි / උචිත / කෙලින්ම / චාම් / දුබල / දීප්තිමත් / දුර්වල / මූලික / නිවැරදි / සරල / සුදුසු / පහසුවෙන්

ཉམས་དགའ་བའི

nyam gawé

ආලෝක / ආලෝකවත් / දීප්තිමත් / සතුටු / පැහැදිලි / ප්‍රසන්න

མེ་འོད

mé ö

ආලෝක / ආලෝකවත් / දීප්තිමත්

མེ་དང་སྐྱེ་ལྡ་ཏ

mé dang lok ta bu

མེ

mé

ආලෝක / ආලෝකවත් / උණුසුම් / ගිනි / තාපය / දීප්තිමත් / පහන

ལྷ་གྲོས་ཅན

lo drö chen

ආලෝක / ආලෝකවත් / දීප්තිමත් / පැහැදිලි

ལེགས་ཤོམ

lek shom

අලංකාරය / ආලෝක / ආලෝකවත් / උචිත / කදිම / කුසලතා / නිරෝගී / ඝන / දීප්තිමත් / ධනවත් / බලවත් / බලසම්පන්න / බහුල / රූපලාවන්ය / ශක්තිමත් / සුදුසු / සාධාරණ / සුන්දර / හිතකර / පැහැදිලි / පොහොසත්

རྐྱ་བོ

kyawo

ආලෝක / ආලෝකවත් / දීප්තිමත්

སྤར་ནི

par ni

ආලෝකවත් / යෝජනාව / පියවර / ව්‍යාපාරය

ཚས་གཞི་འཁྱུག་ཏ་བུ

tsö zhi kyak ta bu

ආලෝක / ආලෝකවත් / දීප්තිමත්

གཉིད་ཐུམ་ཅིག

nyi tum chik

ආලෝක / ආලෝකවත් / දීප්තිමත්

ཕྱི་མེདཔ

ji medpa

ආලෝක / ආලෝකවත් / දීප්තිමත්

འཁྱུག་ཚ་དྲགས

kyak tsa drak

ආලෝක / ආලෝකවත් / දීප්තිමත් / පැහැදිලි

འོད་ཆེས་ཆེ

ö chem ché

ආලෝක / ආලෝකවත් / දීප්තිමත් / පැහැදිලි

གཉིད་ཐུམ་ཅིག་ལྷ་སི་སི

nyi tum chik lha si si

ආලෝක / ආලෝකවත් / දීප්තිමත්

བཟང་པོ

zang po

අලංකාර / ආලෝක / ආලෝකවත් / කදිම / නිරෝගී / දීප්තිමත් / ශුද්ධ / ශාන්ත / පැහැදිලි

ཡང་འགྲོས་འགྲོས

yang trö trö

ආලෝක / ආලෝකවත් / දීප්තිමත්

ཡང་བ

yangwa

ආලෝක / ආලෝකවත් / දීප්තිමත්

དཀར་མདངས་ཅན

kar dang chen

ආලෝක / ආලෝකවත් / දීප්තිමත් / පැහැදිලි

འོད

ö

ආලෝක / ආලෝකවත් / දීප්තිමත් / ෂයින්

འཇམ་སུ

jam su

ආලෝක / ආලෝකවත් / දීප්තිමත්

ཚ་རྩི་རེ

a tsi ré

අමුතු / ආලෝක / ආලෝකවත් / දීප්තිමත්

བསྡུས་བསྡུས

dü dü

අඩු / ආලෝක / ආලෝකවත් / කුඩා / කෙටි / චාම් / දීප්තිමත් / නොවැදගත් / සරල / සුළු

འཛུམ་ངོ་སྨོན་ནི

dzum ngo tön ni

དགའ་ཉམས་ཅན

ga nyam chen

ආලෝක / ආලෝකවත් / දීප්තිමත් / පැහැදිලි

དགའ་རྟོག་རྟ

ga tok to

ආලෝක / ආලෝකවත් / උණුසුම් / ලකී / තාපය / දීප්තිමත් / සතුටු / ස්වර්ගයේ / ප්‍රීතිමත්

ཨཱ་བ་ར་ཎ་ཡ
verb

āvaraṇaya

ལངས་སྦེ་བྱིན་ནི།

langam bé jin ni

སྦུབ་ནི།

pup ni

ཨཱཿ་ནི།

lhö ni

ཨ་ལ་ཡ / ཁ་ཁ / ཚ་ཏ་ཀ་ཡ / ཤ་ཁ / ཤ / ཁ / ཁ / ཁ / ཁ / ཁ

ཚང་ནི།

tsang ni

ཚབ་སྦེ་འབད་ནི།

tsap bé bé ni

ཚུ་ནི།

tsü ni

ཨ་ལ་ཡ / ཏ་ཀ / ཝ་ཊི

ལང་ནི།

lang ni

ཕ་ཕ / ཨ་ལ་ཡ / ཤ་ཁ / ཤ / ཁ / ཁ / ཁ

འགྲོ་འགྲུལ་འབད་ནི།

dro drül bé ni

ཨ་ལ་ཡ / ས་ཁ

ཁབ་ཏོ

khap to

ཨ་ལ་ཡ / ཁ / ཏ

བཀབ་ནི།

kap ni

འགྱོ་ནི།

gyo ni

ཨ / ཨ / ཨ /

ཨོད্ཤ *noun*

āedaśa

ཚབ་མ

tsap ma

ආදේශන / ආදේශක / ඉදිරිපස

གསར་ཚབ

sar tsap

ආදේශන / ඉදිරිපස

ཨ་ཀཌ་མི་ཡ *noun*

ækaḍamaiya

ཤེས་ཡོན་གཙུག་སྡེ

shé yön tsuk dé

ཤེས་ཡོན་སློབ་ཁང་

shé yön lop khang

སློབ་རིག་ཁང་

lop rik khang

ཨ་ཀ་ས་ལ་རེ་ཏཱ་ *noun*

ækasalaraeṭara

མཁྱོགས་ཚད་ཞིང་ཆས

gyok tsé seng ché

མཁྱོགས་ཚད་ཞིང་མི

gyok tsé seng mi

ཨ་ཁ་ཡཱི་མ *noun*

ægayaīma

དཔྱ་ཞིབ

yé zhip

අධ්‍යයනය / ඇගයීම / ඇස්තමේන්තු / තීරක / විනිසුරු

ཚོད་དཔག་ཕོག་ཚོད

tsö pak pok tsö

ඇගයීම / ඇස්තමේන්තු

ཚོད་རྩིས

tsö tsi

ඇගයීම / ඇස්තමේන්තු

རྩིས་བཏོན

tsi tön

ඇගයීම / ඇස්තමේන්තු

བཏགས་ཞིབ

tak zhip

අධ්‍යයනය / ඇගයීම / ඇස්තමේන්තු / ගවේෂණ / ටෙස්ට් / විභාගය

རགས་རྩིས

rak tsi

ඇගයීම / ඇස්තමේන්තු

སྔོན་རྩིས

ngön tsi

ඇගයීම / ඇස්තමේන්තු

གནས་རྩིས

né tsi

ඇගයීම / ඇස්තමේන්තු

ཨ་ཁིལ་ལ *noun*

æ̆ngailala

ལག་མཛུབ

lak dzup

ඇඟිලි / ඇඟිල්ල

མཛུབ་མོ

dzup mo

ඇඟිලි / ඇඟිල්ල

ཨ་ཁིལ་ལི *noun*

æ̆ngailai

མཛུབ་མོ

dzup mo

ඇඟිලි / ඇඟිල්ල

ལག་མཛུབ

lak dzup

ඇඟිලි / ඇඟිල්ල

ཨ་ཏ *noun*

æṭa

སྦན

sanam

ඇට / කව්පි / ස්පන්දන

བོད་སྦན

bö sanam

ඇට / කව්පි

ཨ་ཌ་རི་ན་ལི་ན *adv*

æḍarainalaina

རྟག་བུ་རང་

tak bu rang

དུས་རྒྱུན་དུ

dü gyün du

ඇඩ්රිනලින් / සදහටම

དུས་ནམ་རང་འབད་རུང

dü nam rang bé rung

ནམ་རང་ཨིན་རུང

nam rang in rung

ඇඩ්රිනලින් / කවදාවත් / කිසිදා / මෙතෙක් / සදහට / එන්ට

ཨ་རྟག་རང

a tak rang

ඇඩ්රිනලින් / සදහටම

ཨ་ཏཱ་ *noun*

æta

བདེན་པ

den pa

අයිතිය / ඇත්ත / උචිත / කෙලින්ම / පනත / නිවැරදි / විශ්වාසවන්ත / සත්යය / සුදුසු / සැබෑ / හරියටම

གནས་སྟངས

né tang

පෙළ / අභ්‍යවකාශ / අනියම් / ඇත්ත / ඉල්ලුම / රැකියා / කාමරය / චරිත / නේචර්ස් / රාජ්‍ය / තත්ත්වය / තත්වය / තේමාව / දෙයක් / ද්‍රව්‍ය / වැඩ / වායුගෝලයේ / විෂය / වස්තුව / ව්‍යාපාරය / ව්‍යාපාරික / ව්‍යාපාරයක් / වර්ණ / පරිසරය / ස්ථානය / ස්වරූපයක් / ස්වභාවය / පැහැය / ප්‍රියතම / ප්‍රශ්නය

གནས་སྟངས་ངོ་མ

né tang ngo ma

ངོ་མ

ngo ma

අනුකූල / ඇත්ත / උග / උග්ර / උචිත / යථාර්ථය / යථාර්ථය / දැඩි / දුෂ්කර / පළමු / මුල් / වේදනාකාරී / විශ්වාසවන්ත / නිශ්චල / නිසි / සුදුසු / සැබෑ / රියල්

ཨ་ཏཱ་ཏ་མ *adv*

ætataṭama

དྲང་པོར

drang por

අයිතිය / ඇත්තටම / උචිත / කෙලින්ම / පනත / නිවැරදි / සුදුසු / හරියටම

ཤིན་ཏུ་ནས

shin tu né

අතිශයින් / ඇත්තටම / ඉතා

ངོ་མར

ngo mar

ඇත්තටම / නිවැරදි / හරියටම

ཏ་ཅང་གིས

ha chang gi

අතිශයින් / ඇත්තටම / ඉතා / සාපේක්ෂව

དོན་ལས་རང

dön lé rang

අවංක / අවංකව / ඇත්තටම

ངོ་མ་རང

ngo ma rang

ඇත්තටම / මුළු / සියලු / සියලුම / සම්පූර්ණයෙන්ම / ප්‍රමාණවත්

ཨ་ཏཱ *adv*

ætai

ལངས་སྦེ

langam bé

ඇති / ප්‍රමාණවත්

ལངས

langam

ඇති / උචිත / කෙලින්ම / නිවැරදි / සුදුසු / සාධාරණ / ප්‍රමාණවත්

གཟུང་ནི

zung ni

ඇති / රක්ෂිතය / තේරුම් / පවත්වා / සොයා / සංරක්ෂණය / සතුව

བཟའ་ནི

za ni

ආහාර / ඇති / කන්න / පරිභෝජනය / සොයා / සතුව

འཕྲུང་ནི

tung ni

ඇති / පරිභෝජනය / සොයා / සතුව

རྩེ་དང་གི

tsé dang gi

ඇති / උචිත / කෙලින්ම / නිවැරදි / සුදුසු / සාධාරණ / ප්‍රමාණවත්

སྐྱེ་ནི

kyé ni

ඇති / සොයා / සතුව

མཁུ་སྐོར་རྒྱབ་ནི

gu kor kyap ni

ඇති / මංගර / සොයා / සතුව

དགོ་ནི

go ni

අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ඇති / ඉල්ලීම / ඉල්ලුම / සොයා / සතුව

ཏེན་ནི

den ni

ඇති / සොයා / සතුව

འཕོག་ནི

top ni

ඇති / ඉටු / කරන්නේ / ගත්තෙ / පිළිගැනීමට / ළඟා / ජය / ජයග්රහණය / දිනාගැනීමේ / එබ / පුබුදුවා / විජයග්රහණයේ / විහිදීම / සොයා / සතුව / පසුබට / හමු

ཨ་ཏུ་ལ་ *prep*

ætaulaṭa

ཡི

yi

ඇතුලට / ඉවතට / ඔස්සේ / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

ནང

nang

අභ්‍යන්තර / ඇතුලට / දී

ནང་འཁོད

nang khö

අරය / අභ්‍යන්තර / ඇතුලට / දී

ནང་འཁོད་ལུ

nang khö lu

අභ්‍යන්තර / ඇතුලට / දී

ནང་ལུ

nang lu

අභ්‍යන්තර / ඇතුලට / දී

ནང་ན

nang na

අභ්‍යන්තර / ඇතුලට / දී

ནང་ན་ལུ

nang na lu

අභ්‍යන්තර / ඇතුලට / දී

རྟོག་ལུ

tok lu

අතහැර / අවදි / ඇතුලට / ඉහත / කට / නැඟිට / දී / දක්වා / මත / එරෙහි

བཀྱུ་དེ

gyü dé

ඇතුලට / ඉවතට / ඔස්සේ / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

ཟུར་ཁ

zur kha

ඇතුලට / ඉවතට / ඔස්සේ / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

ལུ

lu

අතහැර / අභ්‍යන්තර / අවදි / ඇතුලට / ඉවතට / ඉහත / ඔස්සේ / කට / කිරීම / නැඟිට / යුතු / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මත / මැදින් / විසින් / සිට / සඳහා / සමග / සමඟ / සම්බන්ධීකරණය / හරහා

ཉེ་འདབས

nyé dap

ඇතුලට / ඉවතට / ඔස්සේ / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

ཀྱི

kyi

ඇතුලට / ඉවතට / ඔස්සේ / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

སྐོར་ལས

kor lé

ඇතුලට / ඉවතට / ඔස්සේ / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

རྐུབས་ལུ

kap lu

ཨཏཧཱུར / ཨ་ལ་ཌི / ཨ་ཏ་ལ་ཏ / ཨ་ཧཏ / ཀཏ / ནཱ་ཞིཏ / ཡུ་ཏ / ཌཱ / ད་ཀ་ཝཱ / ཨཏ

གྱི

gyi

ཨ་ཏ་ལ་ཏ / ཨ་ཧཏ / ཨ་ས་སཱ / ཌཱ / ད་ཀ་ཝཱ / ལ་བཱ་ཁཏ / ཨ་ཧཱ་ར་ཝ་ན / ཨ་ཌི་ཏ / ཝི་ཤི་ན / ཤི་ཏ / ཧ་ར་ཧཱ

གུ

gu

ཨ་ཏ་ལ་ཏ / ཨ་ཧཏ / ཨ་ས་སཱ / ཌཱ / ད་ཀ་ཝཱ / ལ་བཱ་ཁཏ / ཨ་ཧཱ་ར་ཝ་ན / ཨ་ཌི་ཏ / ཝི་ཤི་ན / ཤི་ཏ / ཧ་ར་ཧཱ

གི

gi

ཨ་ཏ་ལ་ཏ / ཨ་ཧཏ / ཨ་ས་སཱ / ཌཱ / ད་ཀ་ཝཱ / ལ་བཱ་ཁཏ / ཨ་ཧཱ་ར་ཝ་ན / ཨ་ཌི་ཏ / ཝི་ཤི་ན / ཤི་ཏ / ཧ་ར་ཧཱ

བསྒང་ལུ

gang lu

ཨཏཧཱུར / ཨ་ལ་ཌི / ཨ་ཏ་ལ་ཏ / ཨ་ཧཏ / ཨ་ཧཏ / ཨ་ཧ / ཨ་ཏ / ཡ་ཏ / ཌ / ད་ཀ / ཨ

སྦོ་ལོག་ཁ

bo lok kha

ཨ་ཏ་ལ་ཏ / ཨ་ཧཏ / ཨ་ས་སཱ / ཌཱ / ད་ཀ་ཝཱ / ལ་བཱ་ཁཏ / ཨ་ཧཱ་ར་ཝ་ན / ཨ་ཌི་ཏ / ཝི་ཤི་ན / ཤི་ཏ / ཧ་ར་ཧཱ

ལ་སོག་པ་བཟུམ

la sok pa zum

ཨཏཧཱུར / ཨ་ལ་ཌི / ཨ་ཏ་ལ་ཏ / ཨ་ཧཏ / ཨ་ཧ / ཨ / ཡ / ཌ / ད / ཨ

ཁར

khar

ཨཏཧཱ / ཨ་ལ་ཌ / ཨ་ཏ / ཨ / ཨ / ཨ

ཨཱུཡོལ་ *adj*

æm̆baula

ཀླུང་ཁམས་མཐོ་དྲགས

lung kham to drak

අමිලය / ඇඹුල්

མེད་པ་ཐལ་ཐལ

medpa tel talwa

අමිලය / ඇඹුල්

སྐྱུར་པོ

kyurpo

අමිලය / ඇඹුල්

སྐྱུར་རྫས

kyur dzé

අමිලය / ඇඹුල්

ཁ་ཚ་དྲགས

kha tsa drak

අමිලය / ඇඹුල් / උණුසුම් / තාපය

ཁ་གདུག་ཁིག་ཁི

kha duk khik khi

අමිලය / ඇඹුල්

རྩལ་རྩལ

rül rulwa

අමිලය / ඇඹුල්

སྐྱུར་ཆུ

kyur chu

අමිලය / ඇඹුල්

ཨཱུཡ *pron*

æya

གང་ཟག་གསུམ་པའི་མིང་ཚབ

gang zak sum pé ming tsap

එය / ඇය / ඔහු / බව / එමගින් / මෙම / වහන්සේ

མོའི་མིང་ཚབ

mö ming tsap

එය / ඇය / බව / එමගින් / මෙම / වහන්සේ

མོ

mo

එය / ඇය / බිරිඳ / බව / එමගින් / මෙම / වහන්සේ

མིང་ཚབ

ming tsap

එය / ඇය / බව / එමගින් / මෙම / වහන්සේ

ཁོ

kho

එය / ඇය / ඔහු / බව / එමගින් / මෙම / වහන්සේ

ཨམ་སུ

am su

එය / ඇය / බිරිඳ / බව / එමගින් / මෙම / වහන්සේ

ག་འདི

ga di

එය / ඇය / කරන / බව / එමගින් / මෙම / වන / වහන්සේ

ག

ga

එය / ඇය / ඒ / කරන / කාවද / බව / එමගින් / මෙම / වන / වහන්සේ

འདི

di

එය / ඇය / බව / එමගින් / මෙම / වහන්සේ

དེ

dé

එය / ඇය / බව / එමගින් / මෙම / වහන්සේ

ཁོ་རྫ་བུ

kho ta bu

එය / ඇය / බව / එමගින් / මෙම / වහන්සේ

ཨཱུལ *noun*

æla

གཟུགས་ནང་གི་རྩ་དང་རླུང་གི་ལམ་རྣ་བ

zuk nang gi to dang lung gi l

ཆུ་གཡུར

chu yur

ඇල / චැනල්

དུང་གཡུར

dung yur

རླུ་ལམ

gyu lam

ས་འོག་གི་ཆུ་ལམ་རྣ་བུ

sa ok gi chu lam ta bu

གཡུར་ཆེན

yur chen

ཨཱུལ་ཨམཡ *noun*

ælabamaya

པར་དེབ

par dep

ཤུ་དེབ

lu dep

ཨཱུལ་མཪཱུ *noun*

ælamaærauṇau

རྐང་འགྲུལ

kang drulpa

རྐང་ཐང་འགྱོ་མི

kang tang gyo mi

ཨཱུལ་ཨུ *noun*

ælauma

ཕྱམས་བཙེ

jam tsé

ආලය / ආදරය / ඇලුම් / සෙනෙහස

བཙེ་བ

tsewa

ආලය / ආදරය / ඇලුම් / සෙනෙහස

ཙེད་མོའི་སྐྲབས་སྐྱགས་མ་ཐོབ་པ

tsé mö kap kuk ma top pa

ආලය / ආදරය / ඇලුම් / සෙනෙහස

བཙེ་གདུང

tsé dung

ආලය / ආදරය / ඇලුම් / සෙනෙහස

ཕྱམས་བཙེ་འབད་ནི

jam tsé bé ni

ආදරය / ඇලුම් / සෙනෙහස

དགའ་ཚོར

gawa tsor

ආලය / ආදරය / ඇලුම් / සෙනෙහස

དགའ་བ

gawa

අවධානය / ආලය / ආදරය / ඇලුම් / ගෞරව / ඡෝයි / සතුට / සෙනෙහස

དགའ་ཤོས་མ

ga shosam

ආලය / ආදරය / ඇලුම් / පෙම්වතා / සෙනෙහස

དགའ་སེམས

ga sem

ආලය / ආදරය / ඇලුම් / සෙනෙහස

དགའ་ནི

ga ni

ආදරය / ඇලුම් / සෙනෙහස

དགའ་མི

ga mi

ආලය / ආදරය / ඇලුම් / පෙම්වතා / සෙනෙහස

ཆགས་སེམས

chak sem

ආලය / ආදරය / ඇලුම් / කැදරකම / සෙනෙහස

ལྷོ་རྐོར

lé kor

ආලය / ආදරය / ඇලුම් / සෙනෙහස

ཨཱུཙ *noun*

æsa

བཏུ་ལུགས

ta luk

ඇස / ඇසේ

མིག་ཏོ

mik to

ඇස / ඇසේ

སྨོན་མིག་ཀེ་བ་བཟུམ

sön mik ké ba zum

ඇස / ඇසේ

ཁབ་མིག་ལུང

khap mik lung

ඇස / ඇසේ

མཐོང་ཤུགས

tong shuk

අක්ෂි / ඇස / ඇසේ / දැක්ම

མཐོང་ལུགས

tong luk

අක්ෂි / ඇස / ඇසේ

བཏུ་ཐང

ta tang

ඇස / ඇසේ / කෝණය

ཨཱུཙ *noun*

æsa

བཏུ་ལུགས

ta luk

ඇස / ඇසේ

མིག་ཏོ

mik to

ඇස / ඇසේ

སྨོན་མིག་ཀེ་བ་བཟུམ

sön mik ké ba zum

ඇස / ඇසේ

ཁབ་མིག་ལུང

khap mik lung

ඇස / ඇසේ

མཐོང་ཤུགས

tong shuk

අක්ෂි / ඇස / ඇසේ / දැක්ම

མཐོང་ལུགས

tong luk

අක්ෂි / ඇස / ඇසේ

བཏུ་ཐང

ta tang

ඇස / ඇසේ / කෝණය

ཁབ་མིག

khap mik

ඇස / ඇසේ

མཐོང་ལུགས

tong luk

අක්ෂි / ඇස / ඇසේ

ཁབ་མིག

khap mik

ඇස / ඇසේ

ඇස්තමේන්තු *verb*

æsatamaenatau

རྩིས་རྒྱབ་ནི།

tsi kyap ni

ඇස්තමේන්තු / ගණනය / ගණන්

རྩིས་བཏོན།

tsi tön

ඇගයීම / ඇස්තමේන්තු

ཚོད་རྩིས།

tsö tsi

ඇගයීම / ඇස්තමේන්තු

དབྱེ་ཞིབ

yé zhip

අධ්‍යයනය / ඇගයීම / ඇස්තමේන්තු / තීරක / විනිසුරු

ཚོད་དཔག་ཕོག་ཚོད།

tsö pak pok tsö

ඇගයීම / ඇස්තමේන්තු

གནས་རྩིས།

né tsi

ඇගයීම / ඇස්තමේන්තු

བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི།

tak zhip bé ni

අධ්‍යයනය / ඇස්තමේන්තු

དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།

yé zhip bé ni

ඇස්තමේන්තු / විනිසුරු

རགས་རྩིས་བཏོན་ནི།

rak tsi tön ni

རགས་རྩིས།

rak tsi

ඇගයීම / ඇස්තමේන්තු

ཕོག་ཚོད་དཔག་ནི།

pok tsö pak ni

ඇස්තමේන්තු / ගණනය / ගණන්

སྔོན་རྩིས་བཏོན་ནི།

ngön tsi tön ni

གནས་རྩིས་བཏོན་ནི།

né tsi tön ni

སྔོན་རྩིས།

ngön tsi

ඇගයීම / ඇස්තමේන්තු

གྲངས་སུ་བརྩི་ནི།

drang su tsi ni

ඇස්තමේන්තු / ගණනය / ගණන්

བརྟག་ཞིབ

tak zhip

අධ්‍යයනය / ඇගයීම / ඇස්තමේන්තු / ගවේෂණ / ටෙස්ට් / විභාගය

ඇසුරුම *noun*

æsauraume

ཧོ།

hö

ඇත *adj*

æta

རྒྱང་རིང་

gyang ring

ඇත / කපා / දුරස්ථ / දුරස්ථ / සැතපුම්

ཐག་རིང་

tak ring

ඇත / කපා / දුරස්ථ / සැතපුම්

ඉක්මනට *adj*

ikamanaṭa

མྱུར་གྱུར

gyok par

අකල් / අකල් / ඉක්මනට / ඉක්මනට / ඉක්මන් / ඉක්මන් / ඉක්මනින් / කපටි / කඩිනමින් / කඩිනමින් / මුල් / මුල් / වේගවත් / වේගවත් / වහාම / වහාම

ඉක්මන් *adj*

ikamana

བཏན་པོ

ten po

ඉක්මන් / ඉක්මන් / වේගවත් / වේගවත් / ශේෂ / සමතුලිතතාව

ඉක්මනින් *adv*

ikamanaina

ཏ་ཁག་སྐྱ

ha sak té

අකල් / ඉක්මනින් / කඩිනමින් / මුල් / වේගවත් / වහාම

ཚ་ངེར་བཏོན་ཏེ

tsa nger tön té

අකල් / ඉක්මනට / ඉක්මන් / ඉක්මනින් / කඩිනමින් / මුල් / වේගවත් / වහාම

ཕྲལ་རང

trel rang

අකල් / ඉක්මනින් / කඩිනමින් / මුල් / වේගවත් / වහාම

གནའ་དུས་ནས

na dü né

අකල් / ඉක්මනින් / කඩිනමින් / මුල් / වේගවත් / වහාම

ඉක්මවා *verb*

ikamavaā

ལྷག་ནི

lhak ni

ඉක්මවා / කියවන්න

མང་དྲག་ནི

mang drak ni

ཚད་ལས་བརྒལ་ནི

tsé lé gel ni

ඉක්මන්

ikamana

ཏ་ཁ

ha

අකල් / ඉක්මනට / ඉක්මනට / ඉක්මන් / ඉක්මන් / ඉක්මනින් / කපටි / කඩිනමින් / කඩිනමින් / මුල් / මුල් / වේගවත් / වේගවත් / වහාම / වහාම

ཕ་ཁ

pha

අකල් /

ཨ་གཱེ་ན།
igaena — *verb*

ཧ་གོ་ནི།
ha go ni
ཨ་ཝ་ཁ་ཡ་ནཱ / ཨ་ནན་ཏ་ཡ / ཨ་ཅ་ཏ / ཏ་ཀ / ཏ་ཀ / ཏ་ཀ

དུས་ཚོད།

dü tsö

පැය / අනතුර / අවස්ථාව / අවස්ථාවේ / ඉතා / උසස් / කාලය / කාලගුණ / කන්නයේ / යුගය / දින / දිනය / පේදුරු / ලැබුණ / මහා / වේලාව / වයස්ගත / සැසිය / රැස්වීම / හේතුව / ප්‍රධාන

གོ་གནས་ཐུ་ཏ

go né ta bu

ඉතා / උසස් / මහා / ස්ථාපනය / ප්‍රධාන

ཏ་ཅང་གིས

ha chang gi

අතිශයින් / ඇත්තටම / ඉතා / සාපේක්ෂව

ཁྱད་ཚིག་གི་འགྲན་བསྡུར་སྟོན་པའི་ཚིག་གོང་གས

khyé tsik gi dren dur tön pé t

අතිශයින් / ඉතා

སྦོམ

bom

අතිවිශාල / අන්ත / අන්තවාදී / අර්ථය / අර්ථවත් / ඉතා / උසස් / දැඩි / දැවැන්ත / යෝධ / මනස්කාන්ත / මහා / වැදගත්කම / විශාල / විශාලත්වය / විශිෂ්ට / සියුම් / ප්‍රධාන

གནམ་མེད་ས་མེད

nam mé sa mé

අතිශයින් / අධික / අන්ත / අන්තවාදී / ඉතා / ඕනෑවට / තව / තවදුරටත් / ද / මාරක / මාරාන්තික / එසේ

གཅིག་རང་

chik rang

අතිශයින් / ඉතා

ཐུ་ཏ་ལི།

adj

itaālai

ཐི་ཏ་ལི་འི

i ta li

ཐི་ཏ་ལི་དང་འཕྲེལ་བའི

i ta li dang drelwé

ཐི་ཏ་ལི་འི་མི་ཁུངས

i ta li mi khung

ཐུ་ཏི།

noun

itairai

རྒྱབ་དཔལ་ས

gyap hel sa

ඉතිරි / විවේකය

ངལ་གསོ

ngel so

ඉතිරි / නිවාඩු / විවේකය

གཞན་མི

zhen mi

ඉතිරි / විවේකය

ངལ་འཚོ

ngel tso

ඉතිරි / විවේකය

ངལ་གསང

ngel sang

ඉතිරි / විවේකය

ལྷག་མ

lhak ma

අවශේෂ / ඉතිරි / වෙනත් / විවේකය

བར་མཚམས

bar tsam

ඉතිරි / විවේකය

ལྷ་དབྱངས་ཀྱི་མཚམས

lu yang kyi tsam

ඉතිරි / විවේකය

ཐུ་ཏ་ཧཱ་ས་ཉ

noun

itaihaāsagna

རྒྱལ་རབས་མཁས་པ

gyel rap khé pa

འབྲང་རབས་རྩོམ་མི

jung rap tsom mi

ཐུ་ཏ་ཧཱ་ས

noun

itaihaāsaya

འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས

dé pé lo gyü

ඉතිහාසය / කතාව

རྒྱལ་རབས

gyel rap

ඉතිහාසය / කතාව

འབྲང་རབས

jung rap

ඉතිහාසය / කතාව

ལོ་རྒྱུས

lo gyü

ඉතිහාසය / කතාව / කතාවකි / කථාව / තොරතුරු / මිථ්‍යාව / පුවත් / සාකච්ඡාව / ස්වෝනි / හොඳයි / ප්‍රබුද්ධ

གནས་རྒྱལ

né tsül

ඉතිහාසය / කතාව / කතාවකි / කථාව / තොරතුරු / වචනය / පුවත් / ස්වෝනි / හොඳයි

སྲུང་

sung

ඉතිහාසය / කතාව / කතාවකි / කථාව / ස්වෝනි / හොඳයි

ཐུ་ཏི།

verb

idai

བཟོ་ནི

zo ni

ඉදි / කරන්න / ගොඩනැගීම / නිපැයුම / වගා / නිෂ්පාදන / නිෂ්පාදන / ස්වරූපයක් / හැඩය

ལམ་སྟ་བུ

lam ta bu

རྐྱབ་ནི

kyap ni

ඉදි / ගොඩනැගීම / විසි

བཀྲུན་ནི

trün ni

ඉදි / කරන්න / නිෂ්පාදන

སེལ་ནི

sel ni

ඉදි / ග්‍රරස්න / ඝාතකයා / ජය / පහරක්

ཐུ་ཏི་མི་ཨ

verb

idaimaima

སྦོ་ནི

bo ni

རྒྱས་ནི

gyé ni

འཕར་ནི

par ni

පුපුරා / ඉදිමීම / පිපිරීමක් / මඟ

འཕེལ་ནི

pel ni

ඉදිමීම / ගොඩනැගීම

ཐུ་ཏི་རི

adj

idairai

རྟིང་ས

ting ma

ඉදිරි / ඊළඟ

རྟིང་མམ་གི

ting mam gi

ඉදිරි / ඊළඟ

ཤུལ་མམ་གི

shül mam gi

ඉදිරි / ඊළඟ

ཤུལ་ས

shül ma

ඉදිරි / ඊළඟ

ཐུ་ཏི་རི་ཡཏ

noun

idairaiyaṭa

གདོང་རྩེད་པ

dong tsedpa

පෙර / ඉදිරියට / පෙරමුණ

ཧེ་མ་ལས

hé ma lé

පෙර / අකල් / ඉක්මනින් / ඉදිරියට / කඩිනමින් / පෙරමුණ / මුල් / වේගවත් / වහාම

གཏང་ནི

tang ni

පෙර / ඉදිරියට / එවන / නසා

སྔོན་མ

ngön ma

පෙර / ඉදිරියට / පසුගිය

ཉ་གོང་ལས

nga gong lé

පෙර / ඉදිරියට / පෙරමුණ

བསྐྱལ་ནི

kyel ni

පෙර / ඉදිරියට / ගන්න / පැනිරීම / එවන / වලසා

རྩེད་མོའི་ནང་གདོང་ཁར་རྩེ་མི

tsé mö nang dong khar tsé

පෙර / ඉදිරියට / පෙරමුණ

ཧེ་མའི

hé mé

පෙර / අවසන් / ඉදිරියට / පසුගිය

སྟོད་པ

todpa

නළල / ඉදිරියට / පෙරමුණ / හිස්කබල

ཧེ་མ

hé ma

පෙර / පෙර / ඉක්මන් / ඉදිරියට / ඉදිරියට / ඉස්සර / ඉස්සර / පෙරමුණ / වේගවත්

ཧེ་མ

hé ma

පෙර / පෙර / ඉක්මන් / ඉදිරියට / ඉදිරියට / ඉස්සර / ඉස්සර / පෙරමුණ / වේගවත්

གོང་དུ་འཕེལ་ནི

gong du pel ni

පෙර / ඉදිරියට

སྒྲོགས་རམ་འབད་ནི

drok ram bé ni

පෙර / ඉදිරියට / පක්ෂව / සහාය

གདོང་ཁ

dong kha

පෙර / ඉදිරියට / ඉස්සර / පෙරමුණ

འདས་པའི་དུས

dé pé dü

පෙර / අවසන් / ඉදිරියට / ඉස්සර / පසුගිය

དང་ཕུ

dang pu

පෙර / ඉදිරියට / ඉස්සර

ཕྱལ་ལྭ

chalwa

නළල / ඉදිරියට / පෙරමුණ / පල්ලිය

མདུན་ལུ

dün lu

පෙර / ඉදිරියට / ඉස්සර / පෙරමුණ

ཐུ་ཌཱུ་ཎཱུ

adj

idauṇau

ཁུག་ཁུགས

khuk khugpa

ཐེན་དཱ་ར་ཛཱ་ལཱ་ཀ

adj

inadarajaālaika

ཁྲོ་ཏོ་ཏ

tro tok to

ඉන්ද්‍රජාලික / සුන්දර

མིག་འཕྲུལ་གྱི

mik trül gyi

ཁྲོ་བ་ཆེ་ཏོ་ཏ

trowa ché tok to

དགའ་ཁྲོ་ཅན

ga tro chen

མིག་འཕྲུལ

mik trül

མིག་འཕྲུལ་ཅན

mik trül chen

ཡ་མཚན་ཆེ་བའི

ya tsen chewé

අසාමාන්‍ය / ඉන්ද්‍රජාලික

ඉන්ද්‌රිය noun
inadaraiya

པོ་རྟགས།

po tak

ඉන්ද්‌රිය / පිරිමි

གཞུང་སྐྱོང་ཡན་ལག་བཏང་ཤོག་བང་དོན་དང་ངེས།

zhung kyong yen lak da sho

གཟུགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་དཔེར་ན་ མིག་ཏུ

zuk kyi cha shé per na mik t

གཞུང་སྐྱོང་ཡན་ལག

zhung kyong yen lak

པོ་མཚན

po tsen

ඉන්ද්‌රිය / ශිෂේණය

སྙན་ཆས

nyen ché

ལས་སྡེ

lé dé

ආයතනය / ඉන්ද්‌රිය / මෙහෙයුම / ප්‌රකාශනය

ལག་པ

lagpa

අත / අත් / ඉන්ද්‌රිය / කොපුව

རྐང་མ་རྡུ་བུ

kangam ta bu

དབང་པོ

wang po

අර්ථය / අර්ථවත් / ඉන්ද්‌රිය

ඉන්දීය noun
inadaīya

རྒྱ་གར་གྱི་མི

gya gar gyi mi

རྒྱ་གར

gya gar

རྒྱ་གར་དང་འབྲེལ་བའི

gya gar dang drelwé

རྒྱ་གར་གྱི

gya gar gyi

ඉන්ෆලුවෙන්සා noun
inafalauvanasaā

ཚ་རིམས

tsa rim

ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා / උණ / ලබනව / සීතල

ඉඳහිට adv
iňdahaiṭa

རྐབ་རྐབ་སུ

kap kap su

འཕྲལ་འཕྲལ་རང་

trel trel rang

ඉඳහිට / නිතර

བར་བར་ཞག་རང་

bar bar zhak rang

ඉඳි noun
iňdai

མཆོ་ལུགས།

no luk

අදහස / අර්ථය / අර්ථවත් / ඉඳි / ගොඩනැගිලි / ජනමත / දැනුම

བཟོ་བཟོས

zo zowa

ඉඳි / කරන්න / කල්පිතය / ගොඩනැගිලි / ප්‌රබන්ධ

བཟོ་སྒྲུན

zo trün

ඉඳි / උත්පාදනය / ගොඩනැගිලි / නිපැයුම / පරම්පරාව / නිෂ්පාදන / නිෂ්පාදන

རྩིག་སྦྱོར

tsik jor

ඉඳි / ගොඩනැගිලි

ཁྱིམ་རྫ་བུ

khyim ta bu

ඉඳි / ගොඩනැගිලි / වැසිකිළි

གོ་བ་ལེན་རྩུལ

gowa len tsül

ඉඳි / ගොඩනැගිලි

གོ་དོན་ལེན་ཐང

go dön len tang

ඉඳි / ගොඩනැගිලි

འཚར་སྣང་

char nang

රූප / අදහස / ඉඳි / ගොඩනැගිලි / දැක්ම / දැනුම / බලපෑම / හැඟීම / පින්තාරු

བཟོ་ཐང

zo tang

ඉඳි / ගොඩනැගිලි

ඉබ්බා noun
ibabaā

རྒྱ་མཚོའི་རྟས་སྦལ

gya tsö rü bel

རྟས་སྦལ

rü bel

ඉරණම noun
iraṇama

ལས་སྐལ

lé kel

བསོད་ནམས

sö nam

ඉරණම / කුසලතා

ཡོངས་རྫོགས

yong dzok

පංගු / ඉරණම / කවය / කෑල්ලක් / දැන්වීම / මුළු / මුළු / වටයේ / සියලු / සියලු / සියලුම / සියලුම / සමස්ත / සමස්ත / සම්පූර්ණ / සම්පූර්ණ / හවුල් / පරිපූර්ණ

ཁ་རྗེ

kha jé

ඉරණම / ලකී / සතුටු / ප්‌රීතිමත්

གནམ་བཀོས

nam kö

ལས་དབང་

lé wang

ඉරිදා noun
iraidaā

འབྲུག་གཟའ་སྒྲོལ

druk za dawa

ඉල noun
ila

རྩེ་བས་སྡོ

tsip dro

རྩེ་བས་མ

tsip ma

ඉලක්ක noun
ilakaka

དམིགས་གཏད

mik té

අභිප්‌රාය / අරමුණ / ඉලක්ක / ඉලක්කය / වස්‌තුව

ཚ་གཏད་ནི

tsa té ni

අභිප්‌රාය / අරමුණ / ඉලක්ක / ඉලක්කය / වස්‌තුව

རེ་འདུན

ré dün

අභිප්‌රාය / අරමුණ / අවශ්‌ය / ඉලක්ක / බලාපොරොත්‌තුව / බලාපොරොත්‌තුවෙන් / වස්‌තුව / හෝප්

མཆོ་བསམ

no sam

අදහස / අභිප්‌රාය / අරමුණ / ඉලක්ක / කදිම / කදිම / පරිකල්‌පනය / ජනමත / දැනුම / භාවනා / වස්‌තුව / සිතන්න

དམིགས་ཡུལ

mik yül

අභිප්‌රාය / අරමුණ / ඉලක්ක / ඉලක්කය / තේමාව / ද්‌රව්‌ය / විෂය / වස්‌තුව

དམིགས་པ་བསྐྱེད་ནི

mik pa kyé ni

අභිප්‌රාය / අරමුණ / ඉලක්ක / වස්‌තුව

དམིགས་ནི

mik ni

අභිප්‌රාය / අරමුණ / ඉලක්ක / ඉලක්කය / වස්‌තුව

དམིགས་དོན

mik dön

අභිප්‌රාය / අරමුණ / ඉලක්ක / ඉලක්කය / ද්‌රව්‌ය / විෂය / වස්‌තුව / හේතුව

རྒྱ་བའི་ཡུལ

jawé yül

අභිප්‌රාය / අරමුණ / ඉලක්ක / ද්‌රව්‌ය / විෂය / වස්‌තුව

དངོས་པོ

ngö po

අභිප්‌රාය / අරමුණ / අනියම් / ඉලක්ක / රෙදි / දෙයක් / ද්‌රව්‌ය / විෂය / වස්‌තුව / ව්‌යාපාරික

ඉලක්කය noun
ilakakaya

འབབ

ba

අභිප්‌රාය / අරමුණ / ඉලක්කය / වස්‌තුව

དམིགས་གཏད

mik té

අභිප්‌රාය / අරමුණ / ඉලක්ක / ඉලක්කය / වස්‌තුව

རིལ་ཚང

ril tsang

අරමුණ / ඉලක්කය / වස්‌තුව

ཚ་གཏད་ནི

tsa té ni

අභිප්‌රාය / අරමුණ / ඉලක්ක / ඉලක්කය / වස්‌තුව

དམིགས་ཡུལ

mik yül

අභිප්‌රාය / අරමුණ / ඉලක්ක / ඉලක්කය / තේමාව / ද්‌රව්‌ය / විෂය / වස්‌තුව

དམིགས་ཚད

mik tsé

අභිප්‌රාය / අරමුණ / ඉලක්කය / වස්‌තුව / ප්‌රක්ෂේපනය

དམིགས་ནི

mik ni

අභිප්‌රාය / අරමුණ / ඉලක්ක / ඉලක්කය / වස්‌තුව

དམིགས་དོན

mik dön

අභිප්‌රාය / අරමුණ / ඉලක්ක / ඉලක්කය / ද්‌රව්‌ය / විෂය / වස්‌තුව / හේතුව

རྐང་རིལ་རྩེད་མོའི་སྐུགས

kang ril tsé mö kuk

අරමුණ / ඉලක්කය / වස්‌තුව

གོ་ལ

gel

අභිප්‌රාය / අරමුණ / ඉලක්කය / වස්‌තුව

རྐང་རིལ་རྫ་བུ་བཙུགས་སའི་འབབ་ཚང

kang ril ta bu tsuk sé ba tsan

අරමුණ / ඉලක්කය / වස්‌තුව

ཨིལ་ལཱི་མ།
noun

ilalaïma

རེ་བ

rewa

අපේක්ෂාව / අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ආශාව / ඉල්ලීම / ඉල්ලුම / කරුණාකර / කාරුණිකව / කදිම / බලාපොරොත්තුව / බලාපොරොත්තුවෙන් / සතුටු / සිහිනය / හෝප්

ཞུ་བ་སྤུལ་ནི།

zhuwa pül ni

අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ඉල්ලීම / කරුණාකර / කාරුණිකව / සතුටු / හිමිකම

ཞུ་བ

zhuwa

අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ඉල්ලීම / කරුණාකර / කාරුණිකව / යාච්ඤාව / සතුටු / හිමිකම

གསོལ་གཏབ་བདག་ནི།

solwa tap ni

අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ඉල්ලීම / ඉල්ලුම / කරුණාකර / කාරුණිකව / නමස්කාරය / සතුටු / හිමිකම

ཡིད་སྨོན

yi mön

අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ආශාව / ඉල්ලීම / කරුණාකර / කාරුණිකව / සතුටු / ප්‍රහර්ෂය

གསོལ་འདེབས

söl dep

අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ඉල්ලීම / ඉල්ලුම / කරුණාකර / කාරුණිකව / යාච්ඤාව / නමස්කාරය / සතුටු / හිමිකම

རེ་བཞེད་དོན

rewé dön

අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ආශාව / ඉල්ලීම / කරුණාකර / කාරුණිකව / සතුටු

དགོ་ནི།

go ni

අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ඇති / ඉල්ලීම / ඉල්ලුම / සොයා / සතුව

དགོས་མཁོ

gö kho

අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / ඉල්ලීම

དགོས་འདོད

göndö

අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ආශාව / ඉල්ලීම / ඉල්ලුම / කරුණාකර / කාරුණිකව / සතුටු / ප්‍රශ්නය

འདྲི་ནི།

dri ni

අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ඉල්ලීම / ඉල්ලුම / කරුණාකර / කාරුණිකව / සතුටු / සොයන්න / හිමිකම / ප්‍රශ්නය

འདོད་པའི་དོན

dö pé dön

අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ආශාව / ඉල්ලීම / කරුණාකර / කාරුණිකව / සතුටු

འདོད་པ

dö pa

පොලී / අදහස / අභිලාෂය / අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ආශාව / ඉල්ලීම / ඉල්ලුම / උනන්දුවෙන් / කරුණාකර / කාරුණිකව / කෑදරකම / කුසගින්න / දැනුම / සතුටු

འདོད་ཆགས

dö chak

ලිංගිකත්වය / අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ආශාව / ඉල්ලීම / කරුණාකර / කාරුණිකව / කෑදරකම / සතුටු / හාල්මැස්සා

ཞུ་ནི།

zhu ni

අදාළ / අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ඉල්ලීම / කරුණාකර / කාරුණිකව / යෝජනාව / භාවිතය / පියවර / පාවිච්චි / ව්‍යාපාරය / සතුටු / හිමිකම / ප්‍රශ්නය

ཨི་ལཱ་ལུ་མ།
noun

ilalauma

རེ་ཆེ

ré ché

අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ඉල්ලුම

གསོལ་འདེབས

söl dep

අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ඉල්ලීම / ඉල්ලුම / කරුණාකර / කාරුණිකව / යාච්ඤාව / නමස්කාරය / සතුටු / හිමිකම

སེམས་དགའ་བཟློག་ནི།

sem ga chuk ni

අහන්න / ඉල්ලුම / කාරුණික / කාරුණිකව / සතුටු

སེམས་དང་འཁྲིལ་ནི།

sem dang tril ni

අහන්න / ඉල්ලුම / කාරුණික / කාරුණිකව / සතුටු

རེ་བ་བསྐྱེད་ནི།

rewa kyé ni

ආශාව / ඉල්ලුම / බලාපොරොත්තුව / බලාපොරොත්තුවෙන් / සිතන්න / හෝප්

རེ་བ

rewa

අපේක්ෂාව / අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ආශාව / ඉල්ලීම / ඉල්ලුම / කරුණාකර / කාරුණිකව / කදිම / බලාපොරොත්තුව / බලාපොරොත්තුවෙන් / සතුටු / සිහිනය / හෝප්

རེ་སྨོན་བཏབ་ནི།

ré mön tap ni

ආශාව / ඉල්ලුම

རེ་སྨོན

ré mön

අපේක්ෂාව / ආශාව / ඉල්ලුම

རེ་འདོད་བསྐྱེད་ནི།

ré dö kyé ni

ආශාව / ඉල්ලුම / බලාපොරොත්තුව / බලාපොරොත්තුවෙන් / හෝප්

གསོལ་གཏབ་བདག་ནི།

solwa tap ni

අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ඉල්ලීම / ඉල්ලුම / කරුණාකර / කාරුණිකව / නමස්කාරය / සතුටු / හිමිකම

རེ་ཆེ་བསྐྱེད་ནི།

ré ché kyé ni

අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ඉල්ලුම

ཐོབ་དབང་

top wang

අයිතිය / ඉල්ලුම / උචිත / කෙලින්ම / පනත / නිවැරදි / ශීර්ෂය / සුදුසු / හරියටම / හිමිකම

རེ་འདོད

ré dö

අපේක්ෂාව / අභිලාෂය / අවශ්‍ය / ආශාව / ඉල්ලුම / කුසගින්න / බලාපොරොත්තුව / බලාපොරොත්තුවෙන් / සිහිනය / හෝප්

ཐེ་ཚོམ

té tsom

අවිශ්වාසය / අහන්න / ඉල්ලුම / සැක / සැකපිට / ප්‍රශ්නය

ཐོབ་ལམ

top lam

ඉල්ලුම / ණය / හිමිකම

གནས་སྟངས

né tang

පෙළ / අභ්‍යවකාශ / අනියම් / ඇත්ත / ඉල්ලුම / රැකියා / කාමරය / චරිත / නේචර්ස් / රාජ්‍ය / තත්ත්වය / තත්වය / තේමාව / දෙයක් / ද්‍රව්‍ය / වැඩ / වායුගෝලයේ / විෂය / වස්තුව / ව්‍යාපාරය / ව්‍යාපාරික / ව්‍යාපාරයක් / වර්ණ / පරිසරය / ස්ථානය / ස්වරූපයක් / ස්වභාවය / පැහැය / ප්‍රියතම / ප්‍රශ්නය

ཐོབ་རྩི

top tsi

ඉල්ලුම / හිමිකම

གནད་དོན

né dön

අනියම් / අහන්න / ඉල්ලුම / රැකියා / කාමරය / කේන්ද්‍රගත / ගිහි / තත්ත්වය / තේමාව / පේදුරු / දෙයක් / පදනම / ද්‍රව්‍ය / මූලික / වැඩ / විෂය / වස්තුව / ව්‍යාපාරය / ව්‍යාපාරික / ව්‍යාපාරයක් / පස / සංසිද්ධිය / ස්ථානය / හේතුව / ප්‍රියතම / ප්‍රශ්නය

ཡིད་ཚིམ་བཟློག་ནི།

yi tsim chuk ni

අහන්න / ඉල්ලුම / කාරුණික / කාරුණිකව / සතුටු

ཞེ་སྲས་ཚིག་གྲོང

zhé sé tsik tré

අහන්න / ඉල්ලුම / කාරුණික / කාරුණිකව / සතුටු

ཞུ་གསོལ

zhu söl

ඉල්ලුම / යාච්ඤාව

ཞུ་བ་འབད་ནི།

zhuwa bé ni

འདྲི་ཚིག་འདྲི་བ

dri tsik driwa

අහන්න / ඉල්ලුම / ප්‍රශ්නය

དངོས་ནི་ སེམས་ཀྱི་ཁྱད་ཅིག་བདང་ཁིན་པ

per na sem kyi khyé chik ran

අනියම් / ඉල්ලුම / තේමාව / දෙයක් / ද්‍රව්‍ය / විෂය / වස්තුව / ව්‍යාපාරික / ප්‍රශ්නය

མཁོ་མངགས

kho ngak

අහන්න / ඉල්ලුම / ප්‍රශ්නය

ཐོབ་ཐང

top tang

ඉල්ලුම / හිමිකම

དགོས་བཙོད

gö jö

අහන්න / ඉල්ලුම / ප්‍රශ්නය

བདེན་བཤད

den shé

ඉල්ලුම / හිමිකම

འདོད་ཆགས་ལོང་ནི།

dö chak long ni

අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ඉල්ලුම

འདོད་པ

dö pa

පොලී / අදහස / අභිලාෂය / අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ආශාව / ඉල්ලීම / ඉල්ලුම / උනන්දුවෙන් / කරුණාකර / කාරුණිකව / කෑදරකම / කුසගින්න / දැනුම / සතුටු

དོགས་པ

dok pa

අවිශ්වාසය / අහන්න / ඉල්ලුම / සැක / සැකපිට / ප්‍රශ්නය

དོགས་པ་བཀོད་ནི།

dok pa kö ni

අහන්න / ඉල්ලුම / ප්‍රශ්නය

འདྲི་ནི།

dri ni

අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ඉල්ලීම / ඉල්ලුම / කරුණාකර / කාරුණිකව / සතුටු / සොයන්න / හිමිකම / ප්‍රශ්නය

འདྲི་རྩད་རྒྱབ་ནི།

dri tsé kyap ni

අහන්න / ඉල්ලුම / ප්‍රශ්නය

དྲི་བ་ཁྱད་ནི།

driwa ché ni

අහන්න / ඉල්ලුම / ප්‍රශ්නය

དངོས་རྫས

ngö dzé

අනියම් / ඉල්ලුම / උපාංගය / උපකරණය / තේමාව / දෙයක් / ද්‍රව්‍ය / විෂය / වස්තුව / ව්‍යාපාරික / ප්‍රශ්නය

དགག་པ་རྒྱབ་ནི།

gak pa kyap ni

අහන්න / ඉල්ලුම / ප්‍රශ්නය

དགོ་ནི།

go ni

අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ඇති / ඉල්ලීම / ඉල්ලුම / සොයා / සතුව

དགོས་འདོད

göndö

අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ආශාව / ඉල්ලීම / ඉල්ලුම / කරුණාකර / කාරුණිකව / සතුටු / ප්‍රශ්නය

དཀའ་ངལ

ka ngel

අනතුර / අනියම් / අවදානම / අවදානම් / ආපදා / ඉල්ලුම / කලාපය / කෘෘරත්වය / තේමාව / දෙයක් / ද්‍රව්‍ය / විපත / විෂය / වස්තුව / ව්‍යාපාරික / ප්‍රශ්නය

ཟླ་འདོད་བསྐྱེད་ནི།

lo dö kyé ni

අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ඉල්ලුම

སྨོན་ལམ་བཏབ་ནི།

mön lam tap ni

ඉල්ලුම / නමස්කාරය

དགག་པ

gak pa

අහන්න / ඉල්ලුම / ප්‍රශ්නය

སྨོན་ལམ

mön lam

ඉල්ලුම / යාච්ඤාව

དཀའ་ཐུབ

ka tup

ඉල්ලුම / කලාපය / ප්‍රශ්නය

སྙོ་དང་བསྟུན་ནི

lo dang tün ni

අහන්න / ඉල්ලුම / කාරුණික / කාරුණිකව / සතුටු

ལན་རྒྱབ་དགོས

len kyap gopa

ඉල්ලුම / කලාපය / ප්‍රශ්නය

ཁྱེད

khyé

අනියම් / ඉල්ලුම / තේමාව / දෙයක් / ද්‍රව්‍ය / විෂය / වස්තුව / ව්‍යාපාරික / ප්‍රශ්නය

མཁོ་བཀོད

kho kö

අහන්න / ඉල්ලුම / ප්‍රශ්නය

མཁོ་འདོད་བསྐྱེད་ནི

kho dö kyé ni

අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ඉල්ලුම

མཁོ་འདོད

kho dö

අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ඉල්ලුම

ཁ་ཕྱིན་གཏང་ནི

kha tün tang ni

ཁ་ཕྱིན

kha tün

ඉල්ලුම / යාච්ඤාව

ཕྱིར

prep

ivataṭa

ཁར

khar

අතහැර / අවදි / ඇතුලට / ඉවතට / ඉහත / ඔස්සේ / කට / නැඟිට / යුතු / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මත / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

ཡི

yi

ඇතුලට / ඉවතට / ඔස්සේ / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

ཉེ་འདབས

nyé dap

ඇතුලට / ඉවතට / ඔස්සේ / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

ནས

né

ඉවතට / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / සිට

ནམ་ལས

nam lé

ඉවතට / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / සිට / සඳහා

ལུ

lu

අතහැර / අභ්‍යන්තර / අවදි / ඇතුලට / ඉවතට / ඉහත / ඔස්සේ / කට / කිරීම / නැඟිට / යුතු / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මත / මැදින් / විසින් / සිට / සඳහා / සමග / සමඟ / සම්බන්ධීකරණය / හරහා

རྒྱས

kyi

ඇතුලට / ඉවතට / ඔස්සේ / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

ཟུར་ཁ

zur kha

ඇතුලට / ඉවතට / ඔස්සේ / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

བརྒྱུད་དེ

gyü dé

ඇතුලට / ඉවතට / ඔස්සේ / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

གུ

gu

ඇතුලට / ඉවතට / ඔස්සේ / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

གི

gi

ඇතුලට / ඉවතට / ඔස්සේ / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

དེ་ལས

dé lé

ඉවතට / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / එවකට / සිට / සඳහා

ད་རྩུན

da tsün

ඉවතට / තවමත් / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / නමුත් / නැවත / සිට / සඳහා / සාමකාමී / නිහඬව

ད་ཏོ་རྩུན་ཚོ

da to tsün tsö

ඉවතට / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / සිට / සඳහා

ཕྱི་ཁར

chi khar

ඉවතට / පිටත / පිටස්තර

ཕྱི་ཁ་ལུ

chi kha lu

ඉවතට / පිටත / පිටස්තර / බාහිර

སྦོ་ལོག་ཁ

bo lok kha

ඇතුලට / ඉවතට / ඔස්සේ / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

ལས

lé

පාපය / ඉවතට / කර්මය / ක්‍රියාමාර්ග / පනත / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / පියවර / ලියවිල්ල / සිට

གྱིས

gyi

ඇතුලට / ඉවතට / ඔස්සේ / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

ཕྱིར

verb

ivasaā

བཟོད་པ་བསྒོམ་ནི

zö pa gom ni

བཟོད་རྩུག་ནི

zö tsuk ni

བཟོད་ནི

zö ni

ඉවසා / කුහරය / බෙයාර් / වලසා / හෑරූ

ཕྱིར

adj

ivasailaivanata

བཟོད་སྒན་ཅན

zö sen chen

ඉවසිලිවන්ත / රෝගියා / රෝගියාට

ནད་པ

nadpa

ඉවසිලිවන්ත / රෝගියා / රෝගියාට

ཕྱིར

noun

ivasaīma

དགའ་སྡུག་ལམ་ཁྱེར

ga duk lam khyer

ඉවසීම / එන්ඩියුරන්ස්

སུ་རྟག་རིང་མོ

su tak ringmo

ඉවසීම / එන්ඩියුරන්ස්

བཟོད་པ

zö pa

ඉවසීම / එන්ඩියුරන්ස්

བཟོད་བསྒན

zö sen

ཡིས

adv

isatarama

དྲགས་སྦེ

dragpa bé

අධික / ඉස්තරම් / තව / තවදුරටත් / හොඳම / ප්ලස්

ལྷ་ན་མེད་པའི

la na mé pé

ඉස්තරම් / උත්කෘෂ්ට / විශිෂ්ට / විශිෂ්ඨ / හොඳම

བཟང་བའི

zang bé

ඉස්තරම් / හොඳම

ལེགས་ཤོམ་སྦེ

lek shom bé

ඉස්තරම් / උගන්වයි / නිරෝගී / දක්ෂ / යහපත් / හොඳ / හොඳම

ལེགས་པའི

lek pé

ඉස්තරම් / හොඳම

མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའི

chok tu gyur pé

ඉස්තරම් / උත්කෘෂ්ට / මනස්කාන්ත / විශිෂ්ට / විශිෂ්ඨ / හොඳම

དྲག་པའི

drak pé

ඉස්තරම් / හොඳම

ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི

khyé du pak pé

අක්‍රමවත් / අසාමාන්‍ය / ඉස්තරම් / උත්කෘෂ්ට / විශිෂ්ට / විශිෂ්ඨ / සම්භාව්‍ය / හොඳම

ཁྱད་འཕགས་ཅན

khyé pak chen

ඉස්තරම් / උත්කෘෂ්ට / තේජාන්විත / මහා / විශිෂ්ට / විශිෂ්ඨ / සුන්දර / හොඳම

ཡིས

noun

isasana

ཅི་ཏོང་གམ་པུ

chi tong kam pu

ඉස්සන් / කුනිස්සා

ཡིས

prep

isasara

མདུན་ལུ

dün lu

පෙර / ඉදිරියට / ඉස්සර / පෙරමුණ

ཧེ་མ

hé ma

පෙර / පෙර / ඉක්මන් / ඉදිරියට / ඉදිරියට / ඉස්සර / ඉස්සර / පෙරමුණ / වේගවත්

གདོང་ཁ

dong kha

පෙර / ඉදිරියට / ඉස්සර / පෙරමුණ

འདས་པའི་དུས

dé pé dü

පෙර / අවසන් / ඉදිරියට / ඉස්සර / පසුගිය

དང་ཕུ

dang pu

පෙර / ඉදිරියට / ඉස්සර

ཧེ་མ

hé ma

පෙර / පෙර / ඉක්මන් / ඉදිරියට / ඉදිරියට / ඉස්සර / ඉස්සර / පෙරමුණ / වේගවත්

ཨིහත *prep*

ihata

གང་ལུ

gang lu

අතහැර / අවදි / ඇතුලට / ඉහත / කට / නැඟිට / යුතු / දී / දක්වා / මත

ཡར་སྒྲོག་སུ

yar chok su

අතහැර / අවදි / ඉහත / නැඟිට / දක්වා / විසින්

ལུ

lu

අතහැර / අභ්‍යන්තර / අවදි / ඇතුලට / ඉවතට / ඉහත / ඔස්සේ / කට / කිරීම / නැඟිට / යුතු / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මත / මැදින් / විසින් / සිට / සඳහා / සමග / සමඟ / සම්බන්ධීකරණය / හරහා

ཡར་སྒྲོག་ཀྱིས

yar chok kyi

අතහැර / අවදි / ඉහත / නැඟිට / දක්වා / විසින්

གནས་གཞི་སྟོན་པའི་སྒྲ་དང་འཇེལ་བའི་མཚན་ཕྱུ་འཛིན་ དཔེར་ན་ སྒྲོག་སུ

né zhi tön pé dra dang drelw

අතහැර / අවදි / ඉහත / නැඟිට / දක්වා / විසින්

ཐོག་ལུ

tok lu

අතහැර / අවදි / ඇතුලට / ඉහත / කට / නැඟිට / දී / දක්වා / මත / එරෙහි

རྟག་ལུ་སོག

tak lu sok

අතහැර / අවදි / ඉහත / නැඟිට / දක්වා / විසින්

རྐོར་ལས

kor lé

ෙප / අතහැර / අවදි / ඇතුලට / ඉහත / කට / ගැන / නැඟිට / යුතු / දී / දක්වා / මත / එරෙහි

ཁར

khar

අතහැර / අවදි / ඇතුලට / ඉවතට / ඉහත / ඔස්සේ / කට / නැඟිට / යුතු / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මත / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

རྐབས་ལུ

kap lu

අතහැර / අවදි / ඇතුලට / ඉහත / කට / නැඟිට / යුතු / දී / දක්වා / මත

སྒྲོག་ལུ

chok lu

අතහැර / අවදි / ඉහත / කිරීම / නැඟිට / දක්වා / දක්වා / මත / විසින් / විසින් / සඳහා / සමග / සමඟ / සම්බන්ධීකරණය

ལ་སོག་པ་བཟུམ

la sok pa zum

අතහැර / අවදි / ඇතුලට / ඉහත / කට / නැඟිට / යුතු / දී / දක්වා / මත

ཁ་ཐུག་ལུ

kha tuk lu

අතහැර / අවදි / ඉහත / කිරීම / නැඟිට / දක්වා / දක්වා / මත / විසින් / විසින් / සඳහා / සමග / සමඟ / සම්බන්ධීකරණය

ཪྀතලය *noun*

ītalaya

མདའ་རྟགས

da tak

ඊතලය / වෙරළාරක්ෂක

མདའ

da

ඊතලය / වෙරළාරක්ෂක

ཪྀයේ *adv*

īyae

ཉིན་མ་གི་མིང་

nyinam gi ming

འདས་པའི

dé pé

ཁ་ཙ

kha tsa

ཪྀཥ་ཡཱ་ཝ *noun*

īraṣayaāva

ཐུག་རྡོག་མིག་སེར

trak dok mik ser

ཪྀसि *adj*

īsai

བདེ་རྡོག་རྡོ

dé tok to

ඊසි / නිරෝගී / නිවැරදි / පහසුවෙන්

འཇམ་རྡོང་རྡོ

jam tong to

ආලෝක / ආලෝකවත් / ඊසි / උචිත / කෙලින්ම / චාම් / දුබල / දිලිසෙන / දීප්තිමත් / දුර්වල / මූලික / නිවැරදි / සරල / සුදුසු / පහසුවෙන්

དཀའ་ངལ་མེད་པ

ka ngel medpa

ඊසි / පහසුවෙන්

ཪྀළඟ *adj*

īḷaṅga

ཤུལ་མ

shül ma

ඉදිරි / ඊළඟ

རྟིང་མམ་གི

ting mam gi

ඉදිරි / ඊළඟ

ཤུལ་མམ་གི

shül mam gi

ඉදිරි / ඊළඟ

རྟིང་མ

ting ma

ඉදිරි / ඊළඟ

ཨ་ཀཊལཱི *noun*

ukaṭalaī

དད་མེད

dé mé

སྒྲོ་མེད

tro mé

උකටලී / නොතැකීම

ཨ་ཀས་ *noun*

ukasa

གཏམ་མ

ta ma

ආරක්ෂක / ඇප / උකස් / සහතික / ප්‍රතිඥාව / පොරොන්දුව

གཞན་དབང་གི་མི

zhen wang gi mi

ཨ་ཀ *adj*

uga

ངོ་མ

ngo ma

අනුකූල / ඇත්ත / උග / උග්‍ර / උචිත / යථාර්ථය / යථාර්ථය / දැඩි / දුෂ්කර / පළමු / මුල් / වේදනාකාරී / විශ්වාසවන්ත / නිශ්චල / නිසි / සුදුසු / සැබෑ / රියල්

ས་ཀྲག ས་ཀྲག་ཀ

sa trak sa trak tra

උග / උග්‍ර / දැඩි / දුෂ්කර / වේදනාකාරී

ལྷ་ཁག བདེན་པ

la khak den pa

උග / උග්‍ර / දැඩි / දුෂ්කර / වේදනාකාරී

ཚབ་ཆེན

tsap chen

අසාධ්‍ය / අයහපත් / උග / උග්‍ර / නරක / රෝගාතුර / තදබල / දැඩි / දරුණු / බියකරු / බරපතල / බරපතලකම / බිහිසුනු / සවුත්තු

འཚུབ་དྲག

tsup drak

අසාධ්‍ය / උග / උග්‍ර / උණුසුම් / තාපය / දැඩි / දරුණු / බරපතල

ཁྲོ་གཏུམ་ཅན

tro tum chen

අසාධ්‍ය / උග / උග්‍ර / තදබල / දැඩි / දරුණු / බරපතල

ཁྲིམས་རྟ་བུ

trim ta bu

අසාධ්‍ය / උග / උග්‍ර / තදබල / දැඩි / දරුණු / බරපතල

ཤུག་ཅན

shuk chen

අසාධ්‍ය / උග / උග්‍ර / පරාක්‍රමවත් / තදබල / දැඩි / දළ / දරුණු / දුෂ්කර / බර / බරපතල / බලවත් / බලසම්පන්න / වේදනාකාරී / ශක්තිමත් / සියුම් / ප්‍රබල

ངོ་མའི

ngo mé

උග / උග්‍ර / දැඩි / දුෂ්කර / වේදනාකාරී

ལྷ་ཁག

la khak

උග / උග්‍ර / දැඩි / දුෂ්කර / වේදනාකාරී

རྒྱང་པོ

gyong po

උග / උග්‍ර / දැඩි / දුෂ්කර / වේදනාකාරී

བྲུ་རྒྱབ

dru gyap

උග / උග්‍ර / දැඩි

སྒྲིག་ལུ་གནས་མི

drik lu né mi

උග / උග්‍ර / දැඩි

གཏུམ་དྲག

tum drak

අසාධ්‍ය / උග / උග්‍ර / තදබල / දැඩි / දරුණු / බරපතල

སྒྲིག་དམ་དྲག

drik dam drak

උග / උග්‍ර / දැඩි

བདེན་པའི

den pé

උග / උග්‍ර / දැඩි / දුෂ්කර / වේදනාකාරී

དམ་དྲག

dam drak

අසාධ්‍ය / උග / උග්‍ර / ලොක්කි / තදබල / දැඩි / දෘඪ / දරුණු / දුෂ්කර / බරපතල

དམ་དམ

dam dam

ඉක්මන් / උග / උග්‍ර / ලොක්කි / දැඩි / දෘඪ / දුෂ්කර / මැලියම් / වේගවත් / සැරයටි

གནས་རྫོལ་ཆུ་ཏུ

né tsül ta bu

උග / උග්‍ර / දැඩි / දුෂ්කර / වේදනාකාරී

ཨ་ཀཏ་ *adj*

ugata

ཤེས་ཡོན་ཅན

shé yön chen

උගත් / බුද්ධිමය

ཡོན་ཏན་ཅན

yön ten chen

ཨ་ཀན་ཝ་ཡཱི *adv*

uganavayai

ཚགས་ཁར་རྩུད་པ་སྦེ

tsak khar tsudpa bé

උගන්වයි / නිරෝගී / දක්ෂ / යහපත් / හොඳ

ལེགས་ཤོམ་སྦེ

lek shom bé

ඉස්තරම් / උගන්වයි / නිරෝගී / දක්ෂ / යහපත් / හොඳ / හොඳම

ཨུག་ར adj

ugara

ངོ་མ

ngo ma

අනුකූල / ඇත්ත / උග / උග්‍රර / උචිත / යථාර්ථය / යථාර්ථය / දැඩි / දුෂ්කර / පළමු / මුල් / වේදනාකාරී / විශ්වාසවන්ත / නිශ්චල / නිසි / සුදුසු / සැබෑ / රියල්

འཛུབ་དྲག

tsup drak

අසාධ්‍ය / උග / උග්‍රර / උණුසුම් / තාපය / දැඩි / දරුණු / බරපතල

ས་ཀྲ་ས་ཀྲ

sa trak sa trak tra

උග / උග්‍රර / දැඩි / දුෂ්කර / වේදනාකාරී

གཏུམ་དྲག

tum drak

අසාධ්‍ය / උග / උග්‍රර / තදබල / දැඩි / දරුණු / බරපතල

ཚབས་ཆེན

tsap chen

අසාධ්‍ය / අයහපත් / උග / උග්‍රර / නරක / රෝගාතුර / තදබල / දැඩි / දරුණු / බියකරු / බරපතල / බරපතලකම / බිහිසුනු / සවුත්තු

ཁྲོ་གཏུམ་ཆན

tro tum chen

අසාධ්‍ය / උග / උග්‍රර / තදබල / දැඩි / දරුණු / බරපතල

ཁྲིམས་ཎ་བུ

trim ta bu

අසාධ්‍ය / උග / උග්‍රර / තදබල / දැඩි / දරුණු / බරපතල

ཤུགས་ཆན

shuk chen

අසාධ්‍ය / උග / උග්‍රර / පරාක්‍රමවත් / තදබල / දැඩි / දළ / දරුණු / දුෂ්කර / බර / බරපතල / බලවත් / බලසම්පන්න / වේදනාකාරී / ශක්තිමත් / සියුම් / ප්‍රබල

ངོ་མཉེ

ngo mé

උග / උග්‍රර / දැඩි / දුෂ්කර / වේදනාකාරී

ལྷ་ཁག

la khak

උග / උග්‍රර / දැඩි / දුෂ්කර / වේදනාකාරී

རྒྱང་པོ

gyong po

උග / උග්‍රර / දැඩි / දුෂ්කර / වේදනාකාරී

བྲུ་རྒྱབ

dru gyap

උග / උග්‍රර / දැඩි

སྒྲིག་ལུ་གནས་མི

drik lu né mi

උග / උග්‍රර / දැඩි

སྒྲིག་དམ་དྲག

drik dam drak

උග / උග්‍රර / දැඩි

ལྷ་ཁག་བདེན་པ

la khak den pa

උග / උග්‍රර / දැඩි / දුෂ්කර / වේදනාකාරී

བདེན་པའི

den pé

උග / උග්‍රර / දැඩි / දුෂ්කර / වේදනාකාරී

གནས་རྩལ་ཏ་བུ

né tsül ta bu

උග / උග්‍රර / දැඩි / දුෂ්කර / වේදනාකාරී

དམ་དྲག

dam drak

අසාධ්‍ය / උග / උග්‍රර / ලොක්කි / තදබල / දැඩි / දෘඪ / දරුණු / දුෂ්කර / බරපතල

དམ་དམ

dam dam

ඉක්මන් / උග / උග්‍රර / ලොක්කි / දැඩි / දෘඪ / දුෂ්කර / මැලියම් / වේගවත් / සැරයටි

ཨུ་གུར noun

ugaura

རྟག་མགོ

tak go

උගුර / ගෙල

རྟག་མགོ་ལུ་དཀྱི་ནི་གི་རས

tak go lu kyi ni gi ré

උගුර / ගෙල

ཚོལ་རས

öl ré

උගුර / ගෙල

རྐེ

ké

උගුර / ගෙල

ཨུ་ཚ adj

ucaca

ཡ་རབས་རྒྱ

ya rap kyi

උච්ච / උතුම් / චතුරාර්ය

བཟང་པོའི

zang pö

උච්ච / උතුම් / චතුරාර්ය / ශුද්ධ / ශාන්ත

དྲག་རིམ་གྱི

drak rim gyi

උච්ච / උතුම් / චතුරාර්ය

ཨ་ཅཱའི adv

ucaita

འབར་ཞིག ཁ་ཅིག་ཁར

ba zhik chik khar

උචිත / කෙලින්ම / නිවැරදි / සුදුසු

སྟོད་དབང་

top wang

අයිතිය / ඉල්ලුම / උචිත / කෙලින්ම / පනත / නිවැරදි / ශීර්ෂය / සුදුසු / හරියටම / හිමිකම

འོས་ལྡན

ö den

අනුකූල / උචිත / කෙලින්ම / නිවැරදි / නිසි / සුදුසු / පැහැදිලි / ප්‍රත්‍යක්ෂ

འོས་པ

ö pa

උචිත / කෙලින්ම / නිවැරදි / සුදුසු

འོས་འབབ་ཡོད་པའི

ö bap yö pé

අනුකූල / උචිත / විශ්වසනීය / සුදුසු

འོས་ཤིང་འཚམས་པའི

ö shing tsam pé

උචිත / සුදුසු / සාධාරණ

རན་པ

ren pa

උචිත / කෙලින්ම / නිවැරදි / සුදුසු / නිහතමානී

རན་རྟོག་རྟོ

ren tok to

උචිත / සුදුසු / සාධාරණ / සාමාන්‍ය

ཐད་ཀར

té kar

උචිත / කෙලින්ම / පැතලි / නිවැරදි / සුදුසු

རྟན་རྟན

ten ten

අයිතිය / ආරක්ෂක / ආරක්ෂිත / ආරක්ෂිත / ආරක්ෂිතව / උචිත / කෙලින්ම / ඝන / බලවත් / බලසම්පන්න / නිවැරදි / නිරවද්‍යතාව / ශක්තිමත් / නිසැකවම / නිසැකවම / සුදුසු / සමාගම / ස්ථිරව / හරියටම

ཁྲང་ཁྲངས

trang trangam

උචිත / කෙලින්ම / නිවැරදි / සුදුසු

ཁྲིག་ཁྲི

trik tri

අනුකූල / අයිතිය / උචිත / උචිත / කපටි / කෙලින්ම / කෙලින්ම / නීතිපතා / නිවැරදි / නිවැරදි / නිරවද්‍යතාව / නිසි / පිරිසිදු / සුදුසු / සුදුසු / හරියටම

ཁྲིམས་མཐུན

trim tün

අයිතිය / උචිත / කෙලින්ම / පනත / නිවැරදි / සුදුසු / හරියටම

འཁྲུལ་མེད

trül mé

අයිතිය / උචිත / කෙලින්ම / නොවරදින / නිවැරදි / නිරවද්‍යතාව / සුදුසු / හරියටම

ཚམ

tsam

උචිත / කෙලින්ම / නිවැරදි / සුදුසු

ཚད་ལྡན་གི

tsé dang gi

ඇති / උචිත / කෙලින්ම / නිවැරදි / සුදුසු / සාධාරණ / ප්‍රමාණවත්

བཙན་འཇོག་ཅན

tsi jok chen

අනුකූල / උචිත / නිසි / සුදුසු

གཡས་ཕྱོགས་རྒྱ

yé chok kyi

අයිතිය / උචිත / කෙලින්ම / පනත / නිවැරදි / සුදුසු / හරියටම

ངོ་མ

ngo ma

අනුකූල / ඇත්ත / උග / උග්‍රර / උචිත / යථාර්ථය / යථාර්ථය / දැඩි / දුෂ්කර / පළමු / මුල් / වේදනාකාරී / විශ්වාසවන්ත / නිශ්චල / නිසි / සුදුසු / සැබෑ / රියල්

ལྷང་ཏང་ཏ

trang tang ta

අවංක / අවංකව / උචිත / කෙලින්ම / ජරපත් / නිවැරදි / සුදුසු

རྩུལ་མཐུན

tsül tün

අනුකූල / උචිත / කීර්තිය / ගරුත්වය / නිසි / සුදුසු

འབར་ཞིག

ba zhik

උචිත / කෙලින්ම / නිවැරදි / සුදුසු

བར་ཚད་མེད་པའི

bar ché mé pé

උචිත / කෙලින්ම / නිවැරදි / සුදුසු

ཆ་འཇོག་ཅན

cha jok chen

අනුකූල / උචිත / නිසි / සුදුසු

ཅིག་རང

chik rang

උචිත / කෙලින්ම / නිවැරදි / සුදුසු

ཏ་རྟོ

da to

උචිත / කෙලින්ම / තවමත් / දැන් / නමුත් / නැවත / නිවැරදි / සුදුසු / සාමකාමී / නිහඬව

ཏ་རྟོ་རང

da to rang

අකල් / අයිතිය / ඉක්මන් / උචිත / කඩිනමින් / කෙලින්ම / ක්ෂණිකව / පනත / මුල් / වේගවත් / නිවැරදි / විහාම / සුදුසු / හරියටම

བདེན

den

අයිතිය / උචිත / කෙලින්ම / නිවැරදි / සුදුසු / හරියටම

བདེན་པ

den pa

අයිතිය / ඇත්ත / උචිත / කෙලින්ම / පනත / නිවැරදි / විශ්වාසවන්ත / සත්‍යය / සුදුසු / සැබෑ / හරියටම

འདི་རང

di rang

අනිශයින් / ඉතා / උචිත / කෙලින්ම / නිවැරදි / සුදුසු / සර්වසම

དྲང་པོ

drang po

අඛණ්ඩතාවය / අයිතිය / අයිතිය / අවංක / අවංක / අවංකව / උචිත / උචිත / කෙලින්ම / කෙලින්ම / පනත / පනත / නිවැරදි / නිවැරදි / විශ්වාසවන්ත / සත්‍යය / පිරිසිදු / සුදුසු / සුදුසු / සැබෑ / හරියටම / හරියටම

ངེས་བདེན

ngé den

අයිතිය / ආරක්ෂිත / උචිත / කෙලින්ම / පනත / නිවැරදි / නිරවද්‍යතාව / නිසැකවම / සුදුසු / සැබෑ / හරියටම

དྲང་པོ

drang po

අඛණ්ඩතාවය / අයිතිය / අයිතිය / අවංක / අවංක / අවංකව / උචිත / උචිත / කෙලින්ම / කෙලින්ම / පනත / පනත / නිවැරදි / නිවැරදි / විශ්වාසවන්ත / සත්‍යය / පිරිසිදු / සුදුසු / සුදුසු / සැබෑ / හරියටම / හරියටම

དྲང་པོར

drang por

අයිතිය / ඇත්තටම / උචිත / කෙලින්ම / පනත / නිවැරදි / සුදුසු / හරියටම

འཛོལ་མེད

dzöl mé

අයිතිය / උචිත / කෙලින්ම / නොවරදින / නිවැරදි / නිරවද්‍යතාව / සුදුසු / හරියටම

རྒྱ་མཚན་ལྡན་པའི

gyu tsen den pé

උචිත / තාර්කික / තාර්තික / සුදුසු / සාධාරණ

རྒྱུན་ཆད་མེད་པའི

gyün ché mé pé

උචිත / කෙලින්ම / නිවැරදි / සුදුසු

ཧིང་ཚང་ས

hing sang sa

උචිත / කපටි / කෙලින්ම / ක්ලීන් / දියර / ද්‍රව / මෘදු / මිහිරි / නිවැරදි / වඳ / පිරිසිදු / සුදුසු / සුමුදු

འཇ་འདིས་མོ

ja rismo

අලංකාරය / උචිත / රූපලාවන්‍ය / සුදුසු / සුන්දර

འཇམ་ཏོང་ཏོ

jam tong to

ආලෝක / ආලෝකවත් / ඊසි / උචිත / කෙලින්ම / චාම් / දුබල / දිලිසෙන / දීප්තිමත් / දුර්වල / මූලික / නිවැරදි / සරල / සුදුසු / පහසුවෙන්

རྐྱོན་མེད

kyön mé

අයිතිය / උචිත / කෙලින්ම / නිවැරදි / සුදුසු / හරියටම

ལངམ

langam

ඇති / උචිත / කෙලින්ම / නිවැරදි / සුදුසු / සාධාරණ / ප්‍රමාණවත්

ལེགས་ཤོམ

lek shom

අලංකාරය / ආලෝක / ආලෝකවත් / උචිත / කදිම / කුසලතා / නිරෝගී / ඝන / දිලිසෙන / දීප්තිමත් / ධනවත් / බලවත් / බලසම්පන්න / බහුල / රූපලාවන්ය / ශක්තිමත් / සුදුසු / සාධාරණ / සුන්දර / හිතකර / පැහැදිලි / පොහොසත්

ཁྲིག་ཁྲི

trik tri

අනුකූල / අයිතිය / උචිත / උචිත / කපටි / කෙලින්ම / කෙලින්ම / නීතිපතා / නිවැරදි / නිවැරදි / නිරවද්‍යතාව / නිසි / පිරිසිදු / සුදුසු / සුදුසු / හරියටම

ཨ་ཛཱ་རུ *noun*

ujaārau

རང་མཐོང་ཅན

rang tong chen

අභිමානය / අහංකාර / අහංකාරය / ආඩම්බර / ඉජාරු / සාඩම්බරයෙන්

ཨ་ཌཱ་ཎུ *adj*

uḍaňgau

ང་རྒྱལ་ཅན

nga gyel chen

අභිමානය / අහංකාර / අහංකාරය / උඩඟු

ཨ་ཌཱ་ཝ་ཝུ་ལ *noun*

uḍauraævaula

ཁ་སྤུ

kha pu

རྒྱ་བོ

gya bo

ཨུ་ཎ *noun*

uṇa

དྲོད་འབར

drö bar

སེམས་འཚུབ་དྲག་པོ

sem tsup drak po

ཚ་རིམས

tsa rim

ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා / උණ / ලබනව / සීතල

ཚ་བ

tsawa

උණ / උණුසුම් / තාපය

ཨུ་ཎ་ཌ *noun*

uṇaḍa

རྫས་བམ

dzé bam

උණ්ඩ / බෝම්බ / ඩයිනමයිට්

མདེའུ

deu

උණ්ඩ / වෙඩි

ཨུ་ཎཱུ *verb*

uṇau

སེམས་ཞི་ནི

sem zhi ni

བཞུ་ནི

zhu ni

ཨུ་ཎཱུ་སཱུ་མ་ *adj*

uṇausauma

ཚ་ཏུག་ཏུག་ཚ་པག་པ

tsa tuk tuk tsa pak pa

උණුසුම් / තාපය

ཚ་པག་པ

tsa pak pa

උණුසුම් / තාපය

ཡོང་གྲགས

yong drak

උණුසුම් / තාපය / මහා / විශිෂ්ට / ප්‍රධාන

ཚ་ཏོ་ཏོ

tsa tok to

උණුසුම් / තාපය

ཚ་དྲོ་རན་ཏོ་ཏོ

tsa drö ren tok to

උණුසුම් / තාපය

ཚ་ཏོམ

tsa tom

උණුසුම් / තාපය

ཚ་ཏོམ་བཟོ་ནི

tsa tom zo ni

උණුසුම් / තාපය

ཚད་པ

tsadpa

උණුසුම් / තාපය

ཨེ་མ་བཏ་བུ

é ma ta bu

උණුසුම් / තාපය

ཚ་བ

tsawa

උණ / උණුසුම් / තාපය

བཙེ་སེམས་ཅན

tsé sem chen

උණුසුම් / තාපය

འཚུབ་དྲགས

tsup drak

අසාධ්‍ය / උග / උග්‍ර / උණුසුම් / තාපය / දැඩි / දරුණු / බරපතල

ལྷ་ཁག་ནས་ལྟང་བ་བུ

la khak né tang ta bu

උණුසුම් / තාපය

ཚ་དྲོ

tsa drö

උණුසුම් / තාපය

ཚོས་གཞི་དང་སྒྲ་སྐད་སེམས་ཁར་འབབ་ཏོག་ཏོ་འབད་མི

tsö zhi dang dra ké sem khar

උණුසුම් / තාපය

དྲོད་བཏགས་ནི

drö tak ni

උණුසුම් / තාපය / දහඩිය

ཉན་གྲགས

nyen drak

උණුසුම් / කීර්තිය / තාපය / පැතිකඩ / නම

འགྲན་བསྡུར

dren dur

අරගල / උණුසුම් / රණ්ඩු / තාපය / තරගකාරිත්වය / තරඟය / යුද්ධය / සටන / සමගාමීව / සමාන්තර

དྲོ

drö

උණුසුම් / උණුසුම් / තාපය / තාපය

གོ་ཁ་ད་སེམས་ཚ་ཏུག་ཏད་ནི་ཀི་གནས་རྒྱུ་ཁམས་ཤིས་པ

gowa da sem tsa tuk tang ni

උණුසුම් / තාපය

དྲོ་བཏགས

drö tak

උණුසුම් / තාපය

དྲ་ཏོ་ཏོ

dro tok to

උණුසුම් / තාපය

དཀའ་ཏོ་ཏོ

ga tok to

ආලෝක / ආලෝකවත් / උණුසුම් / ලකී / තාපය / දිලිසෙන / දීප්තිමත් / සතුටු / ස්වර්ගයේ / ප්‍රීතිමත්

ཇཱམ་སེམས་ཅན

jam sem chen

උණුසුම් / තාපය

ཀྱེ་གྲགས

ké drak

උණුසුම් / උත්සවයේ / තාපය / නම

ཁ་ཚ་དྲགས

kha tsa drak

අම්ලය / ඇඹුල් / උණුසුම් / තාපය

མེ

mé

ආලෝක / ආලෝකවත් / උණුසුම් / ගිනි / තාපය / දිලිසෙන / දීප්තිමත් / පහන

གནས་རྒྱལ་ཚ་ཏོམ

né tsül tsa tom

උණුසුම් / තාපය

དྲོ

drö

උණුසුම් / උණුසුම් / තාපය / තාපය

ཨུ་ཏ་ཀ་ར་ཥ་བ་ཏཱ *noun*

utakaraṣavata

རྒྱུང་རྐྱེན

jung kyen

උත්කර්ෂවත් / උත්සවය / සිද්ධිය

མཐར་ཕྱུག ཙེ་མོ

tar tuk tsé mo

ཡང་ཙེ

yang tsé

ཙེ་དང་གྲགས་ལས་རིམ

tsé dren lé rim

උත්කර්ෂවත් / උත්සවය / සිද්ධිය

ལས་རིམ

lé rim

උත්කර්ෂවත් / උත්සවය / සිද්ධිය

བྱ་རྒྱུ

ja go

උත්කර්ෂවත් / උත්සවය / සිද්ධිය

དུས་སྟོན

dü tön

උළෙල / උත්කර්ෂවත් / උත්සවය / පක්ෂය / සිද්ධිය / සැමරුම / පාර්ශවය

རྐྱེན

kyen

අනතුර / අවදානම / අවදානම් / උත්කර්ෂවත් / උත්සවය / සිද්ධිය

རྒྱུ་རིམ

jung rim

උත්කර්ෂවත් / උත්සවය / සිද්ධිය

ཨུ་ཏ་ཀ་ཤ་ཊ *adj*

utakaṛṣaṭa

ཁྱད་འཕགས་ཅན

khyé pak chen

ඉස්තරම් / උත්කෘෂ්ට / තේජාන්විත / මහා / විශිෂ්ට / විශිෂ්ඨ / සුන්දර / හොඳම

ཟླ་ན་མེད་པའི

la na mé pé

ඉස්තරම් / උත්කෘෂ්ට / විශිෂ්ට / විශිෂ්ඨ / හොඳම

ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི

khyé du pak pé

අක්‍රමවත් / අසාමාන්‍ය / ඉස්තරම් / උත්කෘෂ්ට / විශිෂ්ට / විශිෂ්ඨ / සම්භාවීය / හොඳම

དིག་དིགམ

dik digam

མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའི

chok tu gyur pé

ඉස්තරම් / උත්කෘෂ්ට / මානස්කාන්ත / විශිෂ්ට / විශිෂ්ඨ / හොඳම

ཚོར་སྣང་ཆེ་བའི

tsor nang chewé

ཏཱཏེཛནය *verb*

utataejanaya

སྤྲོ་བ་བཀྱེད་བཅུག་ནི།

trowa kyé chuk ni

 պոլՁ / ᠠᠪᠢᠯᠠᡵᡳᡥᠠ / ᠠᡴᠠᡵᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠨᠣᠨᠳᡠᠪᡝᠨ

སྤྲོ་བ་བཀྱེད་ནི།

trowa kyé ni

ᠠᡴᠠᡵᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ

ཚབ་ཚུབ་འབད་ནི།

tsap tsup bé ni

ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ

ཏཱཏ་ཕ་ར་ཡ།ས།ය *noun*

utaparaāsaya

མ་འདྲ་ཕ

ma drawa

ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ

ངམ་ཞི་ཞི

ngam si si

ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ

གནས་སྟངས་བཟུམ

né tang zum

ཕྱི་འགྱུར་སྒབ་པ

chi gyur lap pa

ཧ་ལས་པའི

ha lé pé

ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ

སྐོར་གཏམ

kor tam

ཏཱཏ་ཕ་ད་ན་ය *noun*

utapaādanaya

སྐྱེད་རྒྱུན

kyé trün

ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ

མི་རབས

mi rap

ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ

མི་རྟོག

mi tok

ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ

བཟོ་འདོན

zo dön

ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ

བཟོ་རྒྱུན

zo trün

ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ

མི་རྟོག་དཀའ་ཆ་པ

mi tok dü nyam pa

ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ

ཏཱཏ་ས་ཝ *noun*

utasava

ཉན་ཆ་རིག་རྩལ

nyen cha rik tsel

ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ

ཡང་ཡིག་ཡང་རྟགས

yang yik yang tak

ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ

ཉན་ཡང

nyen yang

ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ

ཉན་ཆ

nyen cha

ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ

སྒྲ་ཡང

dra yang

ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ

ཕེབས་བསུ

pep su

ཏཱཏ་ས་ཝ་ය *noun*

utasavaya

འགྲོ་ལུགས

dro luk

ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ

རྐྱེན

kyen

ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ

ཚོང་མཁྲོན

tsong drön

ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ

ཚོང་སྤྱོད

tsong chö

རྩེད་འགྲན་ལས་རིམ

tsé dren lé rim

ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ

རྟེན་འབྲེལ

tem drel

ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ

རིམ་གྲོ

rim dro

ལུགས་སྲོལ

luk söl

ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ

ལས་རིམ

lé rim

ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ

བྱང་རིམ

jung rim

ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ

བྱང་རྐྱེན

jung kyen

ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ

ཇ་གྲོ

ja go

ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ

གོམ་འདྲིས

gom dri

དུས་སྟོན

dü tön

ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ

ཆོ་ཀུ

cho gu

ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ

ཆོས་སྤྱོད་མཛད་སྐྱེ

chö chok dzé go

ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ

མཛད་སྐྱེ

dzé go

ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ

ཏཱཏ་ས་ཝ་ཡེ་ය *noun*

utasavayae

མིང་གཏམ་ཅན་གྱི

ming tam chen gyi

ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ

ཀེ་རྒྱག

ké drak

ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ

མིང་གཏམ

ming tam

ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ

ཏཱཏ་ཨེ་པ་ཡ་ཀ། *noun*

utaepaeraka

སྤྲོ་ཉམས

tro nyam

ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ

བདེ་ཉམས

dé nyam

ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ

དགའ་ཉམས

ga nyam

ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ

ཏཱུཏ་ཨ *adj*

utauma

དྲག་རིམ་གྱི

drak rim gyi

ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ

ཡ་རབས་གྱི

ya rap kyi

ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ

བཟང་པོའི

zang pö

ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ

ཏཱུཏ་ར་ཝ *noun*

utaurau

བྱང

jang

ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ

ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ

jang chok kyi

ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ

ཏཱ་ད་ར་ය *noun*

udaraya

ཕོ་ཆུང

po chungam

ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ

ཕོ་ཝ

powa

ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ

རྒྱོད་པ

gyodpa

ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ

ཏ་ད་ཧ་ས *noun*

udahasa

ཁྲག་ལོང

trak long

ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ

ཞེ་སྡང

zhé dang

ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ

ཁོང་ཁྲོ

khong tro

ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ / ᠣᠳᡴᡳᡩᡠᠯᠠᡥᠠ

ཉོན་ངོས་ཟིན། *noun*
udaghaeāṣaṇa

ཆོལ་བཇོད།
göl jö
ཉོན་ངོས་ཟིན / ཁིཔཀྵ / ཝི་རོདྷ་ཏཱ / ཝི་རོདྷ་ཏཱ་བཡ

ངོ་ཆོལ
ngo göl
ཉོན་ངོས་ཟིན / ཀཱ་ཤ་ལ་ཀ / ཁིཔཀྵ / ཝི་ཁ་ཡ / ཝི་རོདྷ་ཏཱ / ཝི་རོདྷ་ཏཱ་བཡ

ནན་བཇོད་འབད་ནི།
nen jö bé ni
ཉོན་ངོས་ཟིན / ཁིཔཀྵ / ཝི་རོདྷ་ཏཱ / ཝི་རོདྷ་ཏཱ་བཡ

མི་མཐུན་པ
mi tün pa
ཉོན་ངོས་ཟིན / ཨཱ་ཀ་ཤ / ཁིཔཀྵ / ཝི་རོདྷ་ཏཱ / ཝི་རོདྷ་ཏཱ་བཡ

ངོ་ཆོལ་འབད་ནི།
ngo göl bé ni
ཉོན་ངོས་ཟིན / ཁིཔཀྵ / ཝི་རོདྷ་ཏཱ / ཝི་རོདྷ་ཏཱ་བཡ

རྒྱབ་འགལ་ཚོགས་པ
gyap gel tsok pa
ཉོན་ངོས་ཟིན / ཁིཔཀྵ / ཝི་རོདྷ་ཏཱ / ཝི་རོདྷ་ཏཱ་བཡ

རྒྱབ་འགལ་འབད་ནི།
gyap gel bé ni
ཉོན་ངོས་ཟིན / ཁིཔཀྵ / ཝི་རོདྷ་ཏཱ / ཝི་རོདྷ་ཏཱ་བཡ

ཆོལ་གཏམ
göl tam
ཉོན་ངོས་ཟིན / ཁིཔཀྵ / ཝི་རོདྷ་ཏཱ / ཝི་རོདྷ་ཏཱ་བཡ

འགལ་བ
gelwa
ཉོན་ངོས་ཟིན / ཁིཔཀྵ / ཝི་རོདྷ་ཏཱ / ཝི་རོདྷ་ཏཱ་བཡ

རྡོག་ཕྱོགས
dok chok
ཉོན་ངོས་ཟིན / ཁིཔཀྵ / ཝི་རུདྡ་ཧཀཱ་ར་ཡ / ཝི་རུདྡ་ཝཱ་དི་ཡ / ཝི་རོདྷ་ཏཱ / ཝི་རོདྷ་ཏཱ་བཡ / ས་ཏ་རུ

ཕྱི་འགྱུར
chi gyur
ཉོན་ངོས་ཟིན / ཁིཔཀྵ / ཝ་ཤ་ཌི / ཝི་རུདྡ / ཝི་རོདྷ་ཏཱ / ཝི་རོདྷ་ཏཱ་བཡ

རྒྱབ་འགལ
gyap gel
ཉོན་ངོས་ཟིན / ཨ་རོ་ནཏ་ཏུ / ལྡ་ཌ / ཁིཔཀྵ / ཁིཔཀྵ / ཝི་རུདྡ་ཧཀཱ་ར་ཡ / ཝི་རུདྡ་ཝཱ་དི་ཡ / ཝི་རོདྷ་ཏཱ / ཝི་རོདྷ་ཏཱ་བཡ / ས་ཏ་ར / ས་ཏ་རུ / པྲ་ཏི་རོ་ཌ་ཡ

ཉན་ཌཱི་པ་ན། *verb*
udadaīpanaya

རྩྭ་བ་བཀྲེད་བཅུག་ནི།
trowa kyé chuk ni
པཱ་ལཱི / ཨ་ཧི་ལཱ་ཥ་ཡ / ཨ་ཀ་ཪ་ཥ་ཎ་ཡ / ཨ་ཏ་ཏཾ་ཛ་ན་ཡ / ཉན་ཌཱི་པ་ན་ཡ / ཉན་ནན་དུ་བཙེན

རྩྭ་བ་བཀྲེད་ནི།
trowa kyé ni
ཨ་ཀ་ཪ་ཥ་ཎ་ཡ / ཨ་ཏ་ཏཾ་ཛ་ན་ཡ / ཉན་ཌཱི་པ་ན་ཡ

ཚ་ཀ་རྩུད་འབད་ནི།
tsap tsup bé ni
ཨ་ཏ་ཏཾ་ཛ་ན་ཡ / ཉན་ཌཱི་པ་ན་ཡ

ཉན་ཌ་ཧ་ན་ཡ། *noun*
udadhamanaya

གོང་ཐང་འཕར་ཆ
gong tang par cha

ལུང་འབུར
lung bur

ཡར་འཛེག
yar dzek
ཉན་ཌ་ཧ་ན་ཡ / ནི་ཀ་ཨི་ཨ

ཡར་འཕར
yar par
ཉན་ཌ་ཧ་ན་ཡ / པ་ཪི་ཎ་མ་ཡ / ཝི་ཀ་ཤ་ཡ / ཝཪ་ཌ་ན་ཡ / སཾ་ཝཪ་ཌ་ན / པ্ཪ་ག་ཏི

ཉན་ཡཱ་ན་ཡ། *noun*
udayaānaya

ལྦིང་ག
ling ga

ནུམ་འཁོར་བཞག་ས
num khor zhak sa

རྐྱེད་རྩལ
kyé tsel
ཉན་ཡཱ་ན་ཡ / ཀ་ཊཱ་ཝཱ

ཉན་ཡཱ་ག་ཡ། *noun*
udayaāgaya

དང་འདོད
dang dö
པཱ་ལཱི / ཨ་ཧི་ལཱ་ཥ་ཡ / ཉན་ཡཱ་ག་ཡ / ཉན་ནན་དུ་བཙེན

རྩྭ་ཤུག
tro shuk
ཉན་ཡཱ་ག་ཡ / কুমন্ত্রণ / কুমন্ত্রণয়ক্ / কুসগিন্ন / ফোসী / ভিনোদ

རྩྭ
trowa
པཱ་ལཱི / ཨ་ཧི་ལཱ་ཥ་ཡ / ཉན་ཡཱ་ག་ཡ / ཉན་ནན་དུ་བཙེན / কুমন্ত্রণ / কুমন্ত্রণয়ক্ / কুসগিন্ন / ফোসী / ভিনোদ

བཙོན་འགྲུས
tsön drü

བཙོན་ཤུག
tsön shuk
ཉན་ཡཱ་ག་ཡ / কার্যভারয

ཉན་ཡཱ་ག་མཏ། *adj*
udayaeāgaimata

རྩྭ་ཤུག་ཅན
tro shuk chen

རྩྭ་བ་ལྡན་པའི
trowa den pé

དང་འདོད་ཅན
dang dö chen

ཉན་ཡཱ་ཪཱི *adj*
udayaeāgaī

སྤུ་འགྱིར་དྲཱག
pu gyir drak
ཉན་ཡཱ་ག་ཡ / ক্রিয়াকারী / ক্রিয়াকারীব

ཉན་དཱ་ར་ཏ་ཝ་ཡ། *noun*
udaāratavaya

ཇིན་ས
jin sem

གཏུང་ཕོ
tong pö

ཉན་ཨཱི་ན *adj*
udaāsaīna

ཁྱུད་པར་མེད་པ
khyé par medpa
ཉན་ཨཱི་ན / নোতাক্ষীম

སྣང་མེད་རྒྱ
nang mé kyi

རྩྭ་བ་མེད་པ
trowa medpa

ཉཏ་ན། *noun*
udauna

ཐཔ
tap
པུ་ཎ་ཡ / ཨ་ཝ་ཡ / ཉ་ཏ་ན / ཅི་ཨ་ཡ / ད་ཝ

དྲོ་ཐཔ
drö tap
པུ་ཎ་ཡ / ཨ་ཝ་ཡ / ཉ་ཏ་ན / ཅི་ཨ་ཡ / ད་ཝ

ཉ་ནན་ཏུ *adj*
unanadau

རྩྭ་བ་ཡོད་པ
trowa yodpa

དགའ་བའི
gawé
ཉ་ནན་ཏུ / ল্কী / সতুটু / স্বর্গযে / প্রীতিমত্

ཉ་ནན་ཏུ་ཝེན། *noun*
unanadauvaena

མཐའ་དོན
ta dön
པཱ་ལཱི / ཨ་ཧི་ལཱ་ཥ་ཡ / ཉ་ནན་ཏུ་ཝེན

རྩྭ་བ་རྐྱེད་མི
trowa kyé mi
པཱ་ལཱི / ཨ་ཧི་ལཱ་ཥ་ཡ / ཉ་ནན་ཏུ་ཝེན

རྩྭ་བ་བཀྲེད་བཅུག་ནི།
trowa kyé chuk ni
པཱ་ལཱི / ཨ་ཧི་ལཱ་ཥ་ཡ / ཨ་ཀ་ཪ་ཥ་ཎ་ཡ / ཉ་ཏ་ཏཾ་ཛ་ན་ཡ / ཉ་ནན་ཏུ་ཝེན

རྩྭ་ཉམ
tro nyam
པཱ་ལཱི / ཨ་ཧི་ལཱ་ཥ་ཡ / ཨ་ཏ་ཏཾ་ཛ་ན / ཉ་ནན་ཏུ་ཝེན / ཇཱི་ཝི་ཏ / ས་ཏ་ཏ

ཤེས་འདོད
shé dö
པཱ་ལཱི / ཨ་ཧི་ལཱ་ཥ་ཡ / ཉ་ནན་ཏུ་ཝེན / ཀུ་ཏུ་ཧ་ལ་ཡ / ཀི་ཡུ་ཪི་ཡོ་ཥི་ཏི

དངུལ་རྐྱེད
ngül kyé
པཱ་ལཱི / ཨ་ཧི་ལཱ་ཥ་ཡ / ཉ་ནན་ཏུ་ཝེན

ཁེ་ཕན
khé pen
པཱ་ལཱི / ཨ་ཧི་ལཱ་ཥ་ཡ / ཨ་ར་མུ་ཎ / ཨ་ཝ་ས་ན / ཉ་ནན་ཏུ་ཝེན / ལཱ་ཧ་ཡ / ཝ་ས་ཏུ་ཝ / ཝཱ་ན་དཱི / པ্ཪ་ཏི་ལཱ་ཧ

འདོད་པ
dö pa
པཱ་ལཱི / ཨ་ད་ཧ་ས / ཨ་ཧི་ལཱ་ཥ་ཡ / ཨ་ཝ་ཤ་ཡ / ཨ་ཝ་ཤ་ཡ་ཏཱ་ཝ / ཨ་ཧཱ་ན / ཨ་ཤཱ་ཝ / ཨ་ལྷ་ལཱི་ཡ / ཉ་ནན་ཏུ་ཝེན / ཀ་ཪུ་ཎ་ཀ་ར / ཀཱ་ཪུ་ཎི་ཀ་ཝ / ཀཱ་ཏ་ད་ར་ཀ་མ / ཀུ་ས་ཀི་ཡཱ་ན / ད་ཤ་ཎུ་མ / ས་ཏ་ཏུ

དང་འདོད་ཀྱི་ནི།
dang dö kyé ni
པཱ་ལཱི / ཨ་ཧི་ལཱ་ཥ་ཡ / ཉ་ནན་ཏུ་ཝེན

དང་འདོད
dang dö
པཱ་ལཱི / ཨ་ཧི་ལཱ་ཥ་ཡ / ཉ་ཏ་ཡོ་ག་ཡ / ཉ་ནན་ཏུ་ཝེན

རྩྭ་བ
trowa
པཱ་ལཱི / ཨ་ཧི་ལཱ་ཥ་ཡ / ཉ་ཏ་ཡོ་ག་ཡ / ཉ་ནན་ཏུ་ཝེན / কুমন্ত্রণ / কুমন্ত্রণয়ক্ / কুসগিন্ন / ফোসী / ভিনোদ

ཉ་ནན་ཏཱ་ཡ་ཤ། *noun*
unanataāṁśaya

མཐོ་ཚད
to tsé
ཨ་ཏ་ཏཾ / ཨ་ས / ཨ་ས་ས / ཉ་ནན་ཏཱ་ཡ་ཤ / ཨ་ཧཱ / པ্ཪ་ཏ་ཡ

ཉ་ནན་ཏ་ཏ། *adj*
unamatataka

ས་ཞས་གནས་པ་མེད་པ
sem né pa medpa
ཨ་ནུ་ཝ་ཎ / ཨ་ཏ་ཏུ / ཉ་ནན་ཏ་ཏ / ཨ་ཏ / ཨ་ཏ / ཨ་ཏ

ཚོག་མུག
tsik muk
ཨ་ཏ་ཏུ / ཉ་ནན་ཏ་ཏ / ཨ་ཏ

ཚོག་མུག འཕོལ་ལོང
tsik muk chöl long
ཨ་ཏ་ཏུ / ཉ་ནན་ཏ་ཏ / ཨ་ཏ

སྤུ་ཞེན་ཅན
tro zhen chen
ཨ་ཏ་ཏུ / ཉ་ནན་ཏ་ཏ / ཨ་ཏ

འཕོལ་ལོང
chöl long
ཨ་ནུ་ཝ་ཎ / ཨ་ཏ་ཏུ / ཉ་ནན་ཏ་ཏ / ཨ་ཏ / ཨ་ཏ

འཕོལ་འཕོལ
chöl cholwa
ཨ་ནུ་ཝ་ཎ / ཨ་ཏ་ཏུ / ཉ་ནན་ཏ་ཏ / ཨ་ཏ / ཨ་ཏ

ཙ་རྒས
tsa gé
ཨ་ཞ་ན / ཨ་ཛ་ན / ཨ་ནུ་ཝ་ཎ / ཨ་ནུ་ཝ་ཎ / ཨ་ཏ་ཏུ / ཉ་ནན་ཏ་ཏ / ག་ཪི་ས / ཨ་ན / ཨ་ཏ / ཨ་ཏ་ཡ / ཨ་ཏ་ཀ་ཨ / ཨ་ཏ་ཀ་ཨ / ཨ་ཏ / ཨ་ཏ / ཨ་ཏ / ཨ་ཏ

འདོད་ཟུགས་ལུ་ཐལ་བའི
dö shuk lu telwé
ཨ་ནུ་ཝ་ཎ / ཨ་ཏ་ཏུ / ཉ་ནན་ཏ་ཏ / ཨ་ཏ / ཨ་ཏ

ཉ་པ། *noun*
upa

ངན་ལྷོད
ngen chö

ཉེས་ལྷོད
nyé chö

ནག་ལྷོད
nak chö

མི་དགེ་བའི་ལྷོད་པ
mi gewé chö pa

ཕེབ་འཛིན
ep dzin

ཕྱིག་ལྷོད
dik chö

उपकरण noun
upakaraṇa

མཁོ་ཆས།

kho ché

අනියම් / උපාංගය / උපකරණ / දෙයක් / ද්‍රව්‍යය / භෞතික / ◌ෙමවලම් / විෂය / වස්තුව / ව්‍යාපාරික / ශාරීරිකව / සැපයුම

ལྷ་ཆས།

la ché

උපාංගය / උපකරණ / ◌ෙමවලම්

འཕྲུལ་ཆས།

trül ché

උපාංගය / උපකරණ / ◌ෙමවලම් / යන්ත්‍රය

གཟུགས་རྱི་ཡན་ལག

zuk kyi yen lak

උපකරණ / ◌ෙමවලම්

ཅ་ཆས།

cha ché

අනියම් / උපකරණ / දෙයක් / නිබන්ධනයේ / ◌ෙමවලම් / ව්‍යාපාරික / ව්‍යවස්ථාව

උපකරණය noun
upakaraṇaya

དངོས་རྫས།

ngö dzé

අනියම් / ඉල්ලුම / උපාංගය / උපකරණය / තෝමාව / දෙයක් / ද්‍රව්‍යය / විෂය / වස්තුව / ව්‍යාපාරික / ප්‍රශ්නය

ཐབས་འཕྲུལ

tap trül

උපාංගය / උපකරණය

ཐབས་ལམ

tap lam

පාර / උපාංගය / උපකරණය / ක්‍රමය / පාත් / රිද්මය / පරිමාණ / මාර්ග / මාර්ගය / පියවරක් / ප්‍රධාන

འགས་རྫས

gé dzé

උපාංගය / උපකරණය

ཐབས་ཤེས

tap shé

පාර / අදහස / උපාංගය / උපකරණය / උපක්‍රමය / ක්‍රමය / පාත් / දැනුම / මාර්ග / පියවර / වැඩසටහන / විසඳුම / ප්‍රධාන

དངོས་ཆས

ngö ché

උපාංගය / උපකරණය

උපක්‍රමය noun
upakaramaya

འཚར་གཞི

char zhi

උපක්‍රමය / දැක්ම / සිතියම / සැලැස්ම

དམིགས་བྱེད

mak jü

දමිගා'ස්‍ර්ග

mak tsel

අභ්‍යාස / උපක්‍රමය / පරිචය / ව්‍යායාම

ཐབས་བྱེད

tap jü

ඉවස'ඉදිස

tap shé

පාර / අදහස / උපාංගය / උපකරණය / උපක්‍රමය / ක්‍රමය / පාත් / දැනුම / මාර්ග / පියවර / වැඩසටහන / විසඳුම / ප්‍රධාන

උපග්‍රන්ථය noun
upagaranathaya

ཁ་རྐོང་

kha kong

අතිරේකය / අධික / උපග්‍රන්ථය / තව / තවදුරටත් / ප්ලස්

བྱང་སྒྲག

zur drak

අතිරේකය / උපග්‍රන්ථය

උපදෙස් noun
upadaesa

བླབ་བྱ

lap ja

උපදෙස් / දේශන / පාඩම

རྩོད་རྩབ

tsö tsap

උපදෙස් / දේශන

ཞལ་བཀོད

zhel kö

උපදෙස් / දේශන

བཀའ་སློབ

ka lop

ආණ / ආඥාව / උපදෙස් / දේශන / විධානය

උපදේශක noun
upadaeśaka

སློབ་སྟོན་པ

lop tön pa

උපදේශක / පුහුණුකරු

རྩལ་སློབ

tsel lop

උපදේශනය noun
upadaeśanaya

གྲོས་སྟོན

drö tön

བསྟན་གྲོས

tün drö

උපදේශනය / කතිකාව / තර්කය / විවාදය

གྲོས་འདོམས

drö dzom

උපදේශනය / සම්මන්ත්‍රණය

උපහාර noun
upahaāra

བཏྲིན

trin

උපහාර / ණය

གུས་བཏུད

gü tü

උපහාර / ගෞරව

උප්පැන්න noun
upapaænana

བྱུང་བ

jungwa

උප්පැන්න / පෙනුම

སྐྱེ་བ

kyewa

མི་རྒྱུད

mi gyü

පිය / උප්පැන්න

རྟོན་པ

tön pa

පලා / උප්පැන්න / පෙනුම

උපාංගය noun
upaāṁgaya

ལྷ་ཆས

la ché

උපාංගය / උපකරණ / ◌ෙමවලම්

འཕྲུལ་ཆས

trül ché

උපාංගය / උපකරණ / ◌ෙමවලම් / යන්ත්‍රය

ཐབ་འཕྲུལ

tap trül

උපාංගය / උපකරණය

ཐབ་ཤེས

tap shé

පාර / අදහස / උපාංගය / උපකරණය / උපක්‍රමය / ක්‍රමය / පාත් / දැනුම / මාර්ග / පියවර / වැඩසටහන / විසඳුම / ප්‍රධාන

ཐབ་ལམ

tap lam

පාර / උපාංගය / උපකරණය / ක්‍රමය / පාත් / රිද්මය / පරිමාණ / මාර්ග / මාර්ගය / පියවරක් / ප්‍රධාන

དངོས་ཆས

ngö ché

උපාංගය / උපකරණය

མཁོ་ཆས

kho ché

අනියම් / උපාංගය / උපකරණ / දෙයක් / ද්‍රව්‍යය / භෞතික / ◌ෙමවලම් / විෂය / වස්තුව / ව්‍යාපාරික / ශාරීරිකව / සැපයුම

འགས་རྫས

gé dzé

උපාංගය / උපකරණය

དངོས་རྫས

ngö dzé

අනියම් / ඉල්ලුම / උපාංගය / උපකරණය / තෝමාව / දෙයක් / ද්‍රව්‍යය / විෂය / වස්තුව / ව්‍යාපාරික / ප්‍රශ්නය

උපාධිය noun
upaādhaiya

རྩོ་རྩེ

drö tsé

གཙུག་ལག་ཤེས་རྩེ

tsuk lak shé tsé

རྩེ

tsé

පංගු / උපාධිය / කැල්ලක් / ක්වොන්ටම් / දැන්වීම / පරිමාණ / පියවරක් / විශාලත්වය / හවුල් / ප්‍රමාණය

ཚ་རྩེ

tsa tsé

སྤུས་རྩེ

pü tsé

උපාධිය / ගුණාත්මක / තත්ත්ව

ཁུག་རྩེ

khuk tsé

རྱི་གི་རི

digiri

རྱ་གི་རི

di gi ri

པོ་རྒྱང

po kyang

གནས་རིམ

né rim

උපුටා verb
upauṭaā

རིན་གོང་བཀོད་ནི

rin gong kö ni

ལུང་འདྲེན་ནི

lung dren ni

དཔེ་བཀོད་ནི

pé kö ni

උමග noun
umaga

གཏེར་ཁ

ter kha

උමග / ගල්වල / මගේ

ས་འོག་གི་ལམ

sa ok gi lam

ས་འོག་འགས་རྫས

sa ok gé dzé

උමග / මගේ

ཁུ་འོག་གི་ལམ

chu ok gi lam

ས་འོག་རྫས་བམ

sa ok dzé bam

උමග / මගේ

ཨ་མ་ཏུ། adj
umatau

འཆོལ་ལོང་

chöl long

අනුවණ / උමතු / උන්මත්තක / මෝඩ / පිස්සු / පිස්සු

ཙིག་མུག་ འཆོལ་ལོང་

tsik muk chöl long

උමතු / උන්මත්තක / පිස්සු

ཙིག་མུག

tsik muk

උමතු / උන්මත්තක / පිස්සු

རྩ་རྒས

tsa gé

අඥාන / අඥාන / අනුවණ / අනුවණ / උමතු / උන්මත්තක / ගේරිස් / ඝන / මෝඩ / මෝඩයා / මෝඩකම / මෝඩකම / මුග්ධ / මුග්ධ / මේදය / පිස්සු / පිස්සුව

འདོད་ཤུགས་ལུ་ཐལ་བའི

dö shuk lu telwé

අනුවණ / උමතු / උන්මත්තක / මෝඩ / පිස්සු

སེམས་གནས་པ་མེད་པ

sem né pa medpa

අනුවණ / උමතු / උන්මත්තක / මෝඩ / පිස්සු

འཆོལ་འཆོལ་ཁ

chöl cholwa

අනුවණ / උමතු / උන්මත්තක / මෝඩ / පිස්සු

ཁྲོ་ཞེན་ཅན

tro zhen chen

උමතු / උන්මත්තක / පිස්සු

ཨ་རག། noun
uraga

སྦུལ་དང་ཆུ་སྲིན་བྱ་བུ

bül dang chu sin ta bu

པོ་བཤད་སེམས་ཅན

po shü sem chen

ཁྲོ་འགྲོའི་སེམས་ཅན

to drö sem chen

ཨ་ཤ། verb
uraā

འཇིག་ནི

jip ni

འཛེན་ནི

ten ni

අදින්න / උරා / තීරුවේ

ཨ་རུ་མཁ་ཀཱ་ར་ཡ། noun
uraumakakaārayaā

ཤུལ་འཛིན་པ

shül dzin pa

ཤུལ་འཛིན་པོ

shül dzin po

བརྒྱུད་འཛིན་པོ

gyü dzin po

ཨ་རུ་མ་ཡ། noun
uraumaya

པ་གཞི

pa zhi

སྲོལ་རྒྱུན

söl gyün

ཤུལ་བཟུང

shül zung

ཤུལ་ནོར

shül nor

སྲོལ་ཁྱུན

söl khyün

པ་རྒྱུ

pa gyü

ཉིང་ཤུལ

nying shül

ནོར་སྐལ

nor kel

སྔར་སྲོལ

ngar söl

ཨ་རུ་མ་ཡ། noun
uraumaya

ཤུལ་བཔད

shül bap

ཤུལ་རྒྱུ

shül gyü

ཨ་ལ་ཀཱ་པཱ་ཏ། noun
ulakaāpaāta

སྐར་མདའ

kar da

སྐར་གླིང་ནང་ལས་འཛམ་གླིང་ནང་འབབ་པའི་སྐར་རྩེ

kar ling nang lé dzam ling na

ཨ་ལ་པ་ཏ། noun
ulapata

རྒྱ་ཁུང

gyu khung

උල්පත / මූල / මූලාශ්රය / සම්පත්

འཇོན་ས

tön sa

උල්පත / පිටවීම / මූල / මූලාශ්රය

ཇོན་ཁུང

tön khung

උල්පත / මූල / මූලාශ්රය / සම්පත්

འབྱུང་ཁུང

jung khung

ආරම්භක / උල්පත / මූල / මූලාශ්රය / සම්භවය

འབྱུང་ས

jung sa

අදියර / උල්පත / නොවිල්ල / දැක්ම / දර්ශන / මූල / මූලාශ්රය

ཨ་ཥ་ཎ་ཏ་ཝ་མཱ་ན། noun
uṣaṇatavamaānaya

ཚ་དྲོ་མི་ཏར

tsa drö mi tar

ཨ་ཥ་ཎ་ཏ་ཝ། noun
uṣaṇatavaya

བསིལ་དྲོ་ཚད

sil drö tsé

དྲོ་ཤུགས

drö shuk

གྱང་ཤུགས

gyang shuk

උෂ්ණත්වය / දෂ්ට

ཨ་ས། noun
usa

མཐོ་ཚད

to tsé

ඉතා / උස / උසස් / උන්නතාංශය / මහා / ප්රධාන

རིང་མོ

ringmo

උස / දිගු / දීර්ඝ / මහා / ප්රධාන

མཐོ་དྲགས

to drak

ඉතා / උස / උසස් / මහා / ප්රධාන

ཨ་ཤ། adj
usasa

མཐོ་བ

towa

ඉතා / උසස් / මහා / ප්රධාන

སྦོམ

bom

අතිවිශාල / අන්ත / අන්තවාදී / අර්ථය / අර්ථවත් / ඉතා / උසස් / දැඩි / දැවැන්ත / යෝධ / මනස්කාන්ත / මහා / වැදගත්කම / විශාල / විශාලත්වය / විශිෂ්ට / සියුම් / ප්රධාන

དུས་ཚོད

dü tsö

පැය / අනතුර / අවස්ථාව / අවස්ථාවේ / ඉතා / උසස් / කාලය / කාලගුණ / කන්නයේ / යුගය / දින / දිනය / පේදුරු / ලැබුණ / මහා / වේලාව / වයස්ගත / සැසිය / රැස්වීම / හේතුව / ප්රධාන

གོ་གནས་ཟླ་བུ

go né ta bu

ඉතා / උසස් / මහා / ස්ථාපනය / ප්රධාන

ར་བཟི་བཟིལ

ra zi ziwa

ඉතා / උසස් / මහා / ප්රධාන

མཐོ

to

ඉතා / උසස් / මහා / ප්රධාන

མཐོ་དྲགས

to drak

ඉතා / උස / උසස් / මහා / ප්රධාන

མཐོ་ཚད

to tsé

ඉතා / උස / උසස් / උන්නතාංශය / මහා / ප්රධාන

ཨ་ཡེ་ལ། noun
uḷaela

གསོལ་སྟོན

söl tön

උළෙල / පක්ෂය / පාර්ශවය

དུས་སྟོན

dü tön

උළෙල / උත්කර්ෂවත් / උත්සවය / පක්ෂය / සිද්ධිය / සැමරුම / පාර්ශවය

དགའ་སྟོན

ga tön

අනතුර / අවස්ථාව / උළෙල / කානිවල් / පක්ෂය / සැමරුම / හේතුව / පාර්ශවය

ཨ་ཞུ་མ་ས། noun
ūraumasa

ཁམས་ལོག་སི་སི

kham lok si si

අමු / අසභ්ය / ඌරුමස්

པགས

pagpa

අමු / ඌරුමස්

པག་ཤ

pak sha

අමු / ඌරුමස්

ཏྷོག་ལི་ཅན

tok li chen

අමු / ඌරුමස්

ཨ་ཤ། adj
ṛṇa

མེད་པའི

mé pé

අනර්ථකාරී / ඍණ

གནོད་པའི

nö pé

අයහපත් / අනර්ථකාරී / නරක / රෝගාතුර / ඍණ / සවුත්තු

མོ་སྒྲོག་གི

mo lok gi

අනර්ථකාරී / ඍණ

དགག་སྒྲེའི

gak dré

අනර්ථකාරී / ඍණ

དགག་ཚིག་གི

gak tsik gi

අනර්ථකාරී / ඍණ

ལོག་པའི

lok pé

අනර්ථකාරී / ඍණ

ཁས་མི་ལེན་པའི

khé mi len pé

අනර්ථකාරී / ඍණ

ཨ་ཀ་ཁ། verb
ekaňga

ཞལ་འཆམ་ནི

zhel cham ni

එකඟ / පිළිගැනීමට / පිළිගන්න / නසා

ཁ་བཟེད་ནི

kha zé ni

එකඟ / පිළිගැනීමට / පිළිගන්න / නසා

ཁས་ལེན་ནི

khé len ni

එකඟ / පිළිගැනීමට / නසා / සහතික

ཀན་ཝ

nangwa

අනුමැතිය / ආශිර්වාදය / එකඟ / බලපත්ර

ཀན་ཝ་བྱིན་ནི

nangwa jin ni

ཇཀཏ adv
ekaṭa

ཉཱཡམ་གཅིག་ཁྱར།

nyam chik chik khar

ཁ་མཐུན་པའི།

kha tün pé

ཇཀཏ / ঈন

མོས་མཐུན་གྱི

mö tün gyi

ཇཀཏུ noun
ekatau

བཟུ་མི

du mi

ཁ་རྐོང་བཀལ་ནི

kha kong kel ni

ཧེང་རྐལ་བཀལ་ནི

heng kel kel ni

ཇཀཏ / ঐন্নন্ত

བཟུ་གསོག་འབད་མི

du sok bé mi

བཟུ་གསོག་འདུ་ཚོགས

du sok du tsok

བཟུ་ལེན

du len

ཇཀཏ / মতু

བཟུ་བཟུལ

du duwa

བཟོམ་ནི

dom ni

ইকত / লিয়ন্ন

བཟུ་གསོག

du sok

ইকত / মতু

བཟུ་དངུལ

du ngül

ཇཀ pron
eka

མི་ཅིག་ མི་གི་མིང་ཚབ་སྟོན་པའི་སྒྲ

mi chik mi gi ming tsap tön p

ক / ইকী

གཅིག

chik

ক / ইকী

མི

mi

ক / ইকী / জাতীয় / জনতাব / পুদ্গলয়েক্ / মানব / মানুষিক / মানুষিক / মিনিসা / মিনিসা

ཇཀ་ཟས་ adj
ekasata

ཁ་འཆམས་འཆམས

kha cham chamsapa

ཇཀོཿ noun
ekaeā

བྲག་ཅ

drak cha

ইকোঃ / প্রতিবর্তনয়

དྲན་སྐྱོང

dren lhong

ইকোঃ / প্রতিবর্তনয়

བཀྱར་ཐོས

kyar dö

ইকোঃ / প্রতিবর্তনয়

བཀ་ཅ

bak cha

ইকোঃ / প্রতিবর্তনয়

ইকোঃঈয়ন noun
ekaeāḍaiyana

རིམ་སྐྱབ་སྙན་ཆ

rim tap nyen cha

ইঞ্ঢেরা noun
eñḍaeraā

ཟླམ

lam

পালকবরুন্ / পূজক / ইঞ্ঢেরা / শান্ত

ཡེ་ཤུའི་མཁན་པོ

yé shü khen po

পালকবরুন্ / পূজক / ইঞ্ঢেরা

ཆོས་དཔོན

chö pön

পালকবরুন্ / পূজক / ইঞ্ঢেরা

ཆོས་པ

chospa

পালকবরুন্ / পূজক / ইঞ্ঢেরা

ইতান adv
etana

པ་ལུ

pa lu

ইতান / তিয়েনবা

ཨ་པ

a pa

ইতান / তিয়েনবা

པར

par

ইতান / তিয়েনবা

ག་ཡང་མེན་མ

ga yang menam

কিসিদা / ইতান

ག་ནི་ཡང་མེན་མ

ga ni yang menam

কিসিদা / ইতান

དེ་ནང

dé nang

ইতান / তিয়েনবা

དེ་ཁར

dé khar

ইতান / তিয়েনবা

ཅི་ཡང་མེན་མ

chi yang menam

কিসিদা / ইতান

ইতানয়ি verb
etaænayai

བདར་ནི

dar ni

ইতানয়ি / মুবহাত্

ইতুম verb
etauma

བཟོམ་ནི

dam ni

অসল / ইতুম / বসা / বসন্ন / সমীপ

ইন্জিম noun
enajaima

འཁྱལ་འཁོར་ཨམ

trül khor am

ডুমিরিয / ইন্জিম / যন্ত্রিয

སྡུམ་འཁོར་ཀཱར

num khor kar

ডুমিরিয / ইন্জিম

རེལ་ལི་འཐེན་མི་འཁྱལ་འཁོར

rel li ten mi trül khor

ডুমিরিয / ইন্জিম / যন্ত্রিয

འཁྱལ་ཨམ

trül am

ডুমিরিয / ইন্জিম / যন্ত্রিয

འཁྱལ་འཁོར

trül khor

ডুমিরিয / ইন্জিম / যন্ত্রিয

ইন্ঢ adv
enaṭa

དཀག་པའི་ཚོགས་ དེ་ལས་ནི་ རྩ་བ་ལས་རང་དངུལ་ལྟ་བུ

gak pé tsik per na tsawa lé r

কবদাবত্ / কিসিদা / মেঁতাক্ / সদহাত / ইন্ঢ

རྩ་ལས

tsa lé

কবদাবত্ / কিসিদা / মেঁতাক্ / সদহাত / ইন্ঢ

ནམ་རང་ཨིན་རུང

nam rang in rung

ঞ্জেঁরিনলিন্ / কবদাবত্ / কিসিদা / মেতেক্ / সদহাত / ইন্ঢ

རྩ་དང་སྤུ་ལས་རང་ལྟ་བུ

tsa dang pu lé rang ta bu

কবদাবত্ / কিসিদা / মেঁতাক্ / সদহাত / ইন্ঢ

ইন্ঢয়ুরন্স noun
enaḍaiyauranasa

དཀའ་སྡུག་ལམ་ཁྱེར

ga duk lam khyer

ঞ্জবসীম / ইন্ঢয়ুরন্স

སུ་རྟག་རིང་མོ

su tak ringmo

ঞ্জবসীম / ইন্ঢয়ুরন্স

བཟོ་པ

zö pa

ঞ্জবসীম / ইন্ঢয়ুরন্স

བཟོ་སྲན

zö sen

ইন্নত noun
enanata

ngül ta bu

ইন্নত / ইন্নত

ngül ta bu

ইন্নত / ইন্নত

ནང་ཁ

né kak men

ནང

men

ནང

men khap

ནང

luk pa

ནང

luk ni

করন্নে / বত্ / পিরবীম / ঋোয়া / হমু / ইন্নত

ཁ

khap kyap ni

ইন্নত / ইন্নত

ইন

jin pa

ইন

jin ni

আয়োজনয / সংগ্রহ / ইন্নত

ནང

men khap kyap pa

ནང

tsuk ni

গিহি / পিঙ্গিগন্ন / পঞ্চুপি / বলাগারয / পঞ্চবীমত / নসা / স্থাপনয / ইন্নত

එපික් *noun*
epaika

རྒྱལ་རབས་སྐྱོན་བརྟན།
gyel rap lok nyen

ཡུན་བསྣར་བའི
yün nar bé

ཡུན་བསྣར་བ
yün nar ba

དཔའ་གཙོ་རྣམ་ཐར
pawö nam tar

དཔའ་སྒྲུང
pa drung

དམག་སྒྲུང
mak drung

རྒྱལ་རབས་དེབ་ཐེར
gyel rap dep ter

སྒྲུང་གཏམ་གྱི
drung tam gyi

བསྔགས་བརྗོད་རུང་བའི
ngak jö rungwé

ཇེ *verb*
eba

གཤེགས་ནི
shek ni
ཕྱག / ཇེ / ཕེགས་ཏེ

ལྷོད་ནི
lhö ni
ཁ་ཁབ / ཁ / ཁ / ཁ

එරෙහිව *prep*

eraehaiva

རྒྱབ་འགལ་དུ

gyap gel du

පටහැනි / විරුද්ධ / එරෙහි / එරෙහිව

ཁ་ཐེ་དུ

kha té du

පටහැනි / විරුද්ධ / එරෙහි / එරෙහිව

དོན་ལུ

dön lu

පටහැනි / විරුද්ධ / එරෙහි / එරෙහිව

རྩོག་ཕྱོགས་ལུ

dok chok lu

පටහැනි / විරුද්ධ / එරෙහි / එරෙහිව

ལོག་སུ

lok su

පටහැනි / විරුද්ධ / එරෙහි / එරෙහිව

එල්මි *noun*

elama

ཐོ་དཀར་སྡོང་པོ

to kar dong po

එලාමි *verb*

elaāma

བསྣབ་སྐུལ་འབད་ནི

lap kül bé ni

བསྣབ་བྱ་བྱིན་ནི

lap ja jin ni

දේශනා / එලාමි

ཚ་རྒྱང

tsa gyang

කාංසාව / එලාමි / වියරු / සැලකිලිමත්

ཉེན་སྐུལ

nyen kül

ཉེན་བར་བྱིན་ནི

nyen da jin ni

ཉེན་བར

nyen da

བསྣབ་སྐུལ

lap kül

འདྲོག་བྱེལ

drok jel

བག་ཟོན

bak zön

དྲིལ་བར

dril da

དྲན་བཏོན

dren tön

අවධානය / ගෞරව / එලාමි

དྲན་སྐུལ

dren kül

སྒྲང་གྲུང

chang drung

ཉེན་བར་འབད་ནི

nyen da bé ni

འཛེམ་ཟོན

dzem zön

එවකට *adv*

evakaṭa

དེ་བསྒང

dé gang

དེ་ལས

dé lé

ඉවතට / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / එවකට / සිට / සඳහා

එවන *verb*

evana

བསྐོལ་ནི

köl ni

གཏང་ནི

tang ni

පෙර / ඉදිරියට / එවන / නසා

བསྐུལ་ནི

kül ni

මාධ්‍ය / එවන / පුවත්පත්

བཅུག་ནི

chuk ni

කරන්න / එවන / නිෂ්පාදන / හේතුව

བསྐྱལ་ནི

kyel ni

පෙර / ඉදිරියට / ගන්න / පැහිරීම / එවන / වලසා

එවැනි *adv*

evaænai

དེ་གི་སྦེ

dé gi bé

එවැනි / එසේ / නිසා

དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ

dé lu ten té

එවැනි / එසේ / නිසා

འདི་བཟུམ་སྦེ

di zum bé

එවැනි / වී / එසේ

එසේ *adv*

esae

རྒྱབ་ལས

gyap lé

ආපසු / පිටුපස / එසේ / පසු / පසුබැස / පසුව

ཤུལ་ལས

shül lé

අවසානයේ / අවසානයේදී / ආපසු / පිටුපස / එසේ / පසු / පසුබැස / පසුව

དེ་ཅིག་ དེ་བཟུམ་སྦེ

dé chik dé zum bé

ཤིན་ཏུ

shin tu

අතිශයින් / අධික / අන්ත / අන්තවාදී / ඉතා / ඕනෑවට / තව / තවදුරටත් / ද / එසේ

གནམ་མེད་ས་མེད

nam mé sa mé

අතිශයින් / අධික / අන්ත / අන්තවාදී / ඉතා / ඕනෑවට / තව / තවදුරටත් / ද / මාරක / මාරාන්තික / එසේ

རྗེས་སུ

jé su

එසේ / පසු / පසුව

ཧ་ཅང

ha chang

අධික / ඕනෑවට / තව / තවදුරටත් / ද / එසේ

དེ་བཟུམ

dé zum

དེ་བཞིན

dé zhin

දේ ලු ඉන් ටෙ

dé lu ten té

එවැනි / එසේ / නිසා

དེ་གི་སྦེ

dé gi bé

එවැනි / එසේ / නිසා

དེ་ཅིག

dé chik

ཕྱིས་སུ

chi su

එසේ / පසුව

ཕྱིན་ཆད

chin ché

එසේ / පසුව

འདི་བཟུམ་སྦེ

di zum bé

එවැනි / වී / එසේ

එළවළු *noun*

eḷavaḷau

ནུས་ཉམས་མི་ལུས

nü nyam mi lü

ཚོ་བས

tsö sé

སྒྲོ་ཉམས་མི་ཚེ

tro nyam mi tsé

སྒྲོ་ཉུང་མི་ཚེ

tro nyung mi tsé

ཨེ *pron*

ē

ག

ga

එය / ඇය / ඒ / කරන / කාවද / බව / එමගින් / මෙම / වන / වහන්සේ

ཨེ་ཀཀཡ *noun*

ēkakaya

ཁང་ཚན

khang tsen

ཕྱད་རྟོག་གཅིག

pü dok chik

අඩිය / අද්විතීය / අසමසම / අනන්ය / ඒකකය / තනි / තනිවම / පමණක්

གཅིག་སྡོམ

chik dom

ඒකකය / ඒකාබද්ධ / ඒකාබද්ධතාවය / යුනිට් / සංගමය

ལེའུ་ཚན

leu tsen

ཚད་གཞི

tsé zhi

ඒකකය / ත්‍රිපිටකය / සම්මත

རྐྱང་པ

kyang pa

གསོ་ཚན

go tsen

རྡེ་ཕྲན

dé tren

གཅིག་སྒྲིལ

chik dril

ඒකකය / ඒකාබද්ධ / ඒකාබද්ධතාවය / යුනිට්

བམ་ཚན

bam tsen

පංගු / ඒකකය / කොටස / කෑල්ලක් / දැන්වීම / හවුල්

གཅིག་མཐུན

chik tün

ඒකකය / යුනිට්

ཨེ་কাধিকারය *noun*

ēkaādhaikaāraya

གཅིག་དབང་

chik wang

སྒོ་ས་དབང་

gö wang

ཨེ་কাধিপতিয়া *noun*

ēkaādhaipataiyaā

བང་ཅན་གྱི་མི

bang chen gyi mi

ཨ་ཁྲལ་ / ཨ་ཁྲལ་ཅན་ / ཨ་ཁྲལ་ཡོད་ / ཨ་ཁྲལ་ཅན་ / ཨ་ཁྲལ་ཡོད་

ka tsen pön po

ཨ་ཁྲལ་ / ཨ་ཁྲལ་ཅན་ / ཨ་ཁྲལ་ཡོད་

ཨ་কান্ত *adj*

ēkaānata

ཐད་རི་བ་རི

té riwa ri

ཨ་ཁ་ / ཨ་ཁ་ / ཨ་ཁ་ / ཨ་ཁ་ / ཨ་ཁ་ / ཨ་ཁ་ / ཨ་ཁ་ / ཨ་ཁ་

ཡོད་ཕྱུག

yö chok

ཨ་ཁ་ / ཨ་ཁ་

ཡོད་པ

yö pa

ཨ་ཁ་ / ཨ་ཁ་ / ཨ་ཁ་

ངེས་གཏན་གྱི

ngé ten gyi

ཨ་ཁ་

ཨ་কান্ত *noun*

ēkaābadadha

གཅིག་སྡོམ

chik dom

ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ

གཅིག་སྒྲིལ

chik dril

ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ

འབྲེལ་མཐུན་བཟོ་བ

drel tün zowa

ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ

ཨ་কাধিকাবয *noun*

ēkaābadadhataāvaya

འབྲེལ་མཐུན་བཟོ་བ

drel tün zowa

ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ

གཅིག་སྡོམ

chik dom

ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ

གཅིག་སྒྲིལ

chik dril

ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ

ཨ་ཛནཏ *noun*

ējanata

རྗེ་རྒྱན

jé kyen

ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ

ངོ་ཚབ

ngo tsap

ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ

ཨ་ཀ་ས་ཡཻ་ཌ *noun*

okasayaiḍa

ཚ་

tsa

ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ

ཚ་ཏེ

tsa tel

ཡ

ya

ཨ་ཀ་སི་ཛན *noun*

okasaijana

སོག་ལུང

sok lung

ཚ་ཧོ་ལུང

tso lung

ཨ་ཏཱ *noun*

oṭara

ས

sam

ཨ་ཏཱ་ཝ *noun*

oṭauvaā

ངོ་ལོང

nga mong

ཨ་ཕ་པ *verb*

opapau

ར་ཁྲོ་ནི

ra trö ni

བདེ་ལུང་བསྐྱལ་ནི

den khung kyel ni

ཨ་པེ་ར *noun*

opaeraā

འཕྲལ་གཞས

trap zhé

མཛོ་གར

dö gar

ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ

མཛོ་གར་ཁང

dö gar khang

ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ

མཛོ་གར་ལས་ཁུངས

dö gar lé dé

ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ

རོལ་གར

röl gar

ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ

ཨ་ཕ *pron*

oba

ཁྱོད

khyö

གང་ཟག་གཉིས་པའི་གཅིག་ཚིག་དང་མཚན

gang zak nyi pé chik tsik dan

ཁྱེ

khyé

ཨ་རོ་ནཏ་ཏཱ *noun*

oraeātatau

གདོང་རྒོལ

dong göl

ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ

རྒྱབ་འགལ

gyap gel

ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ

རྟུབ་ཧིང

tup hing

ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ

ཨ་ལཱི་ཝ *noun*

olaīva

ལྕང་སེར་ཚོས་གཞི

jang ser tsö zhi

ཨ་རུ་རའི་ཤིང

a ru ré shing

ཨ་རུ

a ru

ཨ་ཝུན *pron*

ovauna

དེ་ཚུ

dé tsu

ཁོང

khong

ཁོང་ཆ་ཁྱབ

khong cha khyap

ཨ་པི་ཚུ

a pi tsu

ཨོས་སེ *prep*

osasae

ཡི

yi

ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ

ཟུར་ཁ

zur kha

ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ

བཏེན་ཏེ

ten té

ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ

ཉེ་འདབས

nyé dap

ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ

ལུ

lu

ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ /

ཨོས্ཊཱེরේ ලියානු *adj*
ōsaṭaraelaiyaānau

ཤྲས་ཏེ་ལི་ཡ་དང་འབྲེལ་བའི།
asi té li ya dang drelwé

ཤྲས་ཏེ་ལི་ཡའི།
asi té li yé

ཨཱཡཱ་ཌ *adj*
auṣadha

སྨན་གྱི
men gyi

སྨན་སྒྲོར་ཁང་
men jor khang

སྨན་སྒྲོད་ས
men trö sa

སྨན་ཚོང་ཁང་
men tsong khang

སྨན་བཟོ
men zo

ཀ *pron*
ka

མི
mi
ক / এক / ජාතිය / ජනතාව / ᱯᱩᱫᱜᱚᱞᱟᱭᱮᱠ / ᱢᱟᱱᱩᱷᱤᱠ / ᱢᱟᱱᱩᱷᱤᱠ / ᱢᱤᱱᱤᱥᱟ / ᱢᱤᱱᱤᱥᱟ

མི་ཅིག་ མི་ཀི་མིང་ཚབ་སྒྲོན་པའི་སྣ
mi chik mi gi ming tsap tön p
ক / এক

གཅིག
chik
ক / এক

ཀཀ་ཥཡ *noun*
kakaṣaya

ངང་འཁོར
nga khong
ইডম্ / লোক / ককষয় / ජාතිය / රටේ / ᱦᱩᱢᱤᱭᱮ / ᱯᱨᱫᱮᱥᱭᱮ

གཟའ་སྐར་གྱི
za kar gyi

གོ་ལའི་རྒྱ་ལམ
go lé gyu lam

ཀཀུལ་ཝཱ *noun*
kakauḷauvaā

སྦལ་གང་ཀུར
balpa kang kur

ཀཏ *prep*
kaṭa

ལ་སོག་པ་བཟུམ
la sok pa zum
අතහැර / අවදි / ඇතුලට / ᱤᱦᱚᱛ / ᱠᱚᱞᱚᱛ / ᱢᱚᱞᱚᱛ / ᱫᱤᱛᱚᱠᱚᱞᱚᱛ / ᱢᱚᱛ

སྐོར་ལས
kor lé
ᱠᱚᱞᱚᱛ / අතහැර / අවදි / ඇතුලට / ᱤᱦᱚᱛ / ᱠᱚᱞᱚᱛ / ᱢᱚᱛ / ᱫᱤᱛᱚᱠᱚᱞᱚᱛ / ᱢᱚᱛ / ᱢᱚᱛ / ᱢ

కతావ
noun

kataāva

ལོ་རྒྱུས

lo gyü

ఇతిహాసము / కతావ / కతావకి / కథావ / తొరతురు / మిథ్యావ / పువత్ / సాకచ్ఛావ / స్వోత్ని / హొరదయ్ / ప్రబుద్ధ

གསུང་བཤད

sung shé

కతావ / దేశన / సాకచ్ఛావ

སྲུང་

sung

ఇతిహాసము / కతావ / కతావకి / కథావ / స్వోత్ని / హొరదయ్

གསུང་གྲོས

sung drö

కతావ / సంవాదము / సాకచ్ఛావ

བཤད་ཕོ་གཏང་ནི

shé to tang ni

కతావ / చర్చి / సంవాదము / సాకచ్ఛావ

བཤད་ཕོ

shé to

కతావ / సాకచ్ఛావ

གསལ་བཤད

sel shé

కతావ / కథావ / దివ / భాషా / భాషామయ / భాషావ / వార్తావ / సాకచ్ఛావ

གནས་རྒྱལ

né tsül

ఇతిహాసము / కతావ / కతావకి / కథావ / తొరతురు / వచనయ / పువత్ / స్వోత్ని / హొరదయ్

ལྷོ་སྐད་ནི

lo lap ni

కతావ / సంవాదము / సాకచ్ఛావ

ཁྱུང་རབས

jung rap

ఇతిహాసము / కతావ

གསུང་གྲོས་གནང་ནི

sung drö nang ni

కతావ / సంవాదము / సాకచ్ఛావ

རྒྱལ་རབས

gyel rap

ఇతిహాసము / కతావ

ལྷོ

lo

కతావ / వచనయ / సంవాదము / సాకచ్ఛావ

ཁ

kha

కతావ / దళదా / దివ / భాషా / భాషామయ / భాషావ

ཁ་སྐད

kha ké

కతావ / దివ / భాషా / భాషామయ / భాషావ

ཁ་འཕྲོད་ནི

kha tön ni

కతావ / సంవాదము / సాకచ్ఛావ

སྐད་ཐང

lap tang

కతావ / కథావ / దివ / ఖెదాహరీమే / భాషా / భాషామయ / భాషావ / సాకచ్ఛావ / ప్రకాశనయ

ལེགས་སྐྱར

lek jar

కతావ / కథావ / దివ / దేశన / భాషా / భాషామయ / భాషావ / సాకచ్ఛావ

འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས

dé pé lo gyü

ఇతిహాసము / కతావ

కతావకి
noun

kataāvakai

ལོ་རྒྱུས

lo gyü

ఇతిహాసము / కతావ / కతావకి / కథావ / తొరతురు / మిథ్యావ / పువత్ / సాకచ్ఛావ / స్వోత్ని / హొరదయ్ / ప్రబుద్ధ

གནས་རྩལ

né tsül

ఇతిహాసము / కతావ / కతావకి / కథావ / తొరతురు / వచనయ / పువత్ / స్వోత్ని / హొరదయ్

སྲུང་

sung

ఇతిహాసము / కతావ / కతావకి / కథావ / స్వోత్ని / హొరదయ్

కతికావ
noun

kataikaāva

ཁ་ཤགས

kha shak

కతికావ / రణ్ఢ / తర్కయ / యుద్ధయ / మతభేద / వివాదయ / సటన

རྩོད་འགྲན

tsö dren

కతికావ / రణ్ఢ / తర్కయ / వివాదయ

བསྟན་གྲོས

tün drö

ఉపదేశనయ / కతికావ / తర్కయ / వివాదయ

རྩོད་པ

tsö pa

కతికావ / రణ్ఢ / తర్కయ / మతభేద / వివాదయ

གྲོས་བསྡུར

drö dur

కతికావ / తర్కయ / వివాదయ

འཛིང

dzing

కతికావ / రణ్ఢ / మతభేద

གྲོས་བཤད

drö shé

కతికావ / తర్కయ / వివాదయ

ཉོག་གས་བཤད

nyok shé

కతికావ / రణ్ఢ / మతభేద

འཕན་རྩོད

tap tsö

కతికావ / రణ్ఢ / తర్కయ / వివాదయ

కతుర
noun

kataura

གྱིམ་རྩེ

gyim tsé

కతృగే
noun

kataṛgae

མཛད་མི

dzé mi

కతృగే / కర్తృ / లేఖకయా

རྩོམ་པ་པོ

tsom pa po

కతృగే / కర్తృ / లేఖకయా

རྩོམ་མི

tsom mi

కతృగే / కర్తృ / లేఖకయా

རྩོམ་གྲིག་པ

tsom drik pa

కతృగే / కర్తృ / లేఖకయా

མཛད་པ་པོ

dzé pa po

కతృగే / కర్తృ / లేఖకయా

འགྲི་མི

dri mi

కతృగే / కర్తృ / లేఖకయా

བརྩམ་མི

tsam mi

కతృగే / కర్తృ / లేఖకయా

కథానాయక
noun

kathaānaāyaka

ལྷ་སྐད་མི

lo lap mi

కథావ
noun

kathaāva

གསལ་བཤད

sel shé

కతావ / కథావ / దివ / భాషా / భాషామయ / భాషావ / వార్తావ / సాకచ్ఛావ

གནས་རྒྱལ

né tsül

ఇతిహాసము / కతావ / కతావకి / కథావ / తొరతురు / వచనయ / పువత్ / స్వోత్ని / హొరదయ్

སྲུང་

sung

ఇతిహాసము / కతావ / కతావకి / కథావ / స్వోత్ని / హొరదయ్

ལོ་རྒྱུས

lo gyü

ఇతిహాసము / కతావ / కతావకి / కథావ / తొరతురు / మిథ్యావ / పువత్ / సాకచ్ఛావ / స్వోత్ని / హొరదయ్ / ప్రబుద్ధ

ལེགས་སྐྱར

lek jar

కతావ / కథావ / దివ / దేశన / భాషా / భాషామయ / భాషావ / సాకచ్ఛావ

སྐད་ཐང

lap tang

కతావ / కథావ / దివ / ఖెదాహరీమే / భాషా / భాషామయ / భాషావ / సాకచ్ఛావ / ప్రకాశనయ

కదమ్బ
noun

kadamaba

འོད་ཟེར

ö zer

කදිම *adj*
kadaima

འོས་འབབ

ö bap

མཐུན་ཏོག་ཏོ

tün tok to

කදිම / සමගිය / සුහදශීලී / හිතකාමී

མཐུན་པ

tün pa

කදිම / සර්වසම

བསམ་པ

sam pa

කදිම / පරිකල්පනය / සිතන්න

བསམ་ལྷོ

sam lo

අදහස / ආකල්ප / කදිම / දැනුම

རེ་བའི

rewé

རེ་བ

rewa

අපේක්ෂාව / අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ආශාව / ඉල්ලීම / ඉල්ලුම / කරුණාකර / කාරුණිකව / කදිම / බලාපොරොත්තුව / බලාපොරොත්තුවෙන් / සතුටු / සිහිනය / හෝප්

འོས་འབབ་ལྡན་པའི

ö bap den pé

ලකී / කදිම / සතුටු / ප්‍රීතිමත්

བཟང་པོ

zang po

අලංකාර / ආලෝක / ආලෝකවත් / කදිම / නිරෝගී / දිලිසෙන / දීප්තිමත් / ශුද්ධ / ශාන්ත / පැහැදිලි

མཆོ་བའི

nowé

මෙම්

no sam

අදහස / අභිප්‍රාය / අරමුණ / ඉලක්ක / කදිම / කදිම / පරිකල්පනය / ජනමත / දැනුම / භාවනා / වස්තුව / සිතන්න

no sam

අදහස / අභිප්‍රාය / අරමුණ / ඉලක්ක / කදිම / කදිම / පරිකල්පනය / ජනමත / දැනුම / භාවනා / වස්තුව / සිතන්න

སྨོན་པའི

mön pé

ལེགས་ཤོམ

lek shom

අලංකාරය / ආලෝක / ආලෝකවත් / උචිත / කදිම / කුසලතා / නිරෝගී / ඝන / දිලිසෙන / දීප්තිමත් / ධනවත් / බලවත් / බලසම්පන්න / බහුල / රූපලාවන්ය / ශක්තිමත් / සුදුසු / සාධාරණ / සුන්දර / හිතකර / පැහැදිලි / පොහොසත්

འོས་འབབ་ལྡན་ཏོག་ཏོ

ö bap den tok to

කන *noun*
kana

རྣམ་མཆོག ནུ་བ

nam chok nawa

කන / කණ / විභාග

ལོ་རྒྱུ་གི་ཧིང་མཎྱ བཤོས་པ

lo tok gi hing gu shospa

කන / කණ / විභාග

ཉེ་མ

nyé ma

කන / කණ / විභාග

སྒྲ་འཛིན

dra dzin

කන / කණ / විභාග

කනගාටුව *noun*
kanagaāṭauva

སྡུག་བསྔལ

duk ngel

ආපදා / කනගාටුව / වේදනාව / ශෝක / ශෝකය

འགྱོད་པ་སྐྱེ་ནི

gyö pa kyé ni

སྐྱོ་བའི་གནས་སྦྱངས

kyowé né tang

කනගාටුව / ශෝක

ལྷོ་འགྱོད་སྐྱེ་ནི

lo gyö kyé ni

ལྷོ་ཕམ་ནི

lo pam ni

කන්න *verb*
kanana

བཟའ་ནི

za ni

ආහාර / ඇති / කන්න / පරිභෝජනය / සොයා / සතුව

කන්නයේ *noun*
kananayae

དུས

dü

དུས་ཚོད

dü tsö

පැය / අනතුර / අවස්ථාව / අවස්ථාවේ / ඉතා / උසස් / කාලය / කාලගුණ / කන්නයේ / යුගය / දින / දිනය / පේදුරු / ලැබුණ / මහා / වේලාව / වයස්ගත / සැසිය / රැස්වීම / හේතුව / ප්‍රධාන

ནམ་དུས

nam dü

කන්නයේ / සැසිය / රැස්වීම

කඳ *noun*
kaňda

ཕྱག་སྒྲོམ

chak drom

කොටුව / කඳ / පපුව

ཕྱུག་དུམ

chuk dum

ཕྱུག་མ

chuk ma

ཡན་ལག་རྩེན

yen lak chen

කොටුව / කඳ

කඳවුරේ *noun*
kaňdavaurae

རྡོ་དཀར

dö gar

ཟླ་བ་མཐུན་པའི་སྟེ་རྩེན

tawa tün pé dé tsen

དམག་སྒར

mak gar

කඳවුරේ / ස්ථානය

གླིང་སྒར

ling gar

སྒར

gar

කඳු *noun*
kaňdau

རི་བོ

ri bo

කඳු / කඳුකර / කඳුවැටි

སྒང་ཏོག་རི

gang tok ri

කඳු / කඳුකර

ཐུར

tur

කඳු / කඳුකර / බෑවුම / වැටීම

རི་རྩེན

ri chen

කඳු / කඳුකර / කඳුවැටි

རྫོ་ཏོ

po to

කඳු / කඳුකර

ལེ་ཤ

lé sha

අඩුක්කුව / කඳු / කඳුකර / කඳුවැටි / ටොන් / මහා / මුහුදේ / විශාලත්වය / විශිෂ්ට / සංච / සාගර / ප්‍රධාන

ལ

la

කඳු / කඳුකර

ཁ་གཟར

kha zar

කඳු / කඳුකර

རྒྱག་རྩེ

gyak tsé

කඳු / කඳුකර / කඳුවැටි

གངས་རི

gang ri

කඳු / කඳුකර / කඳුවැටි

འབོར་རྩེན

bor chen

අඩුක්කුව / කඳු / කඳුකර / කඳුවැටි / බලවත් / බලසම්පන්න / විශාලත්වය / ශරීරය / ශක්තිමත් / සංච / ප්‍රමාණය

བསམ་གྱི་མི་ཁྱབ་པ

sam gyi mi khyap pa

කඳු / කඳුකර / කඳුවැටි

කඳුකර *noun*
kaňdaukara

རྒྱག་རྩེ

gyak tsé

කඳු / කඳුකර / කඳුවැටි

རི་བོ

ri bo

කඳු / කඳුකර / කඳුවැටි

སྒང་ཏོག་རི

gang tok ri

කඳු / කඳුකර

ཐུར

tur

කඳු / කඳුකර / බෑවුම / වැටීම

བསམ་གྱི་མི་ཁྱབ་པ

sam gyi mi khyap pa

කඳු / කඳුකර / කඳුවැටි

རི་རྩེན

ri chen

කඳු / කඳුකර / කඳුවැටි

རྫོ་ཏོ

po to

කඳු / කඳුකර

ལེ་ཤ

lé sha

අඩුක්කුව / කඳු / කඳුකර / කඳුවැටි / ටොන් / මහා / මුහුදේ / විශාලත්වය / විශිෂ්ට / සංච / සාගර / ප්‍රධාන

ཁ་གཟར

kha zar

කඳු / කඳුකර

གངས་རི

gang ri

කඳු / කඳුකර / කඳුවැටි

འབོར་རྩེན

bor chen

අඩුක්කුව / කඳු / කඳුකර / කඳුවැටි / බලවත් / බලසම්පන්න / විශාලත්වය / ශරීරය / ශක්තිමත් / සංච / ප්‍රමාණය

ལ

la

කඳු / කඳුකර

ཀཌུ་ཝཱེ་ṭai *noun*

kaňdauvaæṭai

 འབོར་ཆེན།

bor chen

ཨ་ཌུ་ཀ་ཀུ་ / ཀཌུ / ཀཌུ་ཀར / ཀཌུ་ཝཱེ / ཨ་ལ་བཏ / ཀཌུ་ཝཱེ / ཨ་ལ་ས་མ་པན་ན / ཏི་ཤ་ལ་ཏ་ཝ་ཡ / ཤ་རི་ར་ཡ / ཤ་ཀ་ཏི་མཏ / ས་ཁ / ཕ་ར་མཱ་ཎ་ཡ

གཱང་རས་རི།

gang ri

ཀཌུ / ཀཌུ་ཀར / ཀཌུ་ཝཱེ

རྒྱག་རྩེ།

gyak tsé

ཀཌུ / ཀཌུ་ཀར / ཀཌུ་ཝཱེ

ལེ་ཤ

lé sha

ཨ་ཌུ་ཀ་ཀུ་ / ཀཌུ / ཀཌུ་ཀར / ཀཌུ་ཝཱེ / ཏོ་བཱན / མ་ཧཱ / མུ་ཧུ་དཻ / ཏི་ཤ་ལ་ཏ་ཝ་ཡ / ཏི་ཤི་ཥ་ཏ / ས་ཁ / ས་ཡ་ག་ར / ཕ་ར་ཌཱ་ན

རི་བོ

ri bo

ཀཌུ / ཀཌུ་ཀར / ཀཌུ་ཝཱེ

རི་ཆེན

ri chen

ཀཌུ / ཀཌུ་ཀར / ཀཌུ་ཝཱེ

བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ

sam gyi mi khyap pa

ཀཌུ / ཀཌུ་ཀར / ཀཌུ་ཝཱེ

ཀཌུ་ལཱུ *noun*

kaňdauḷau

དོང་

dong

ཀཌུ་ལཱུ / ཀུ་ཧ་ར་ཡ / ཁེ / ཧཱ་ཤ / ཧོ་ལཱོ

མིག་རྫུ

mik chu

འཕྲལ་གཏང་ནི།

chel tang ni

རྟལ་ནི།

hrel ni

ཧོ་ཀ་ཀ

hok ka

ཀཌུ་ལཱུ / ཀུ་ཧ་ར་ཡ / ཧཱ་ཤ

ཀཔཊཻ *adj*

kapaṭai

ལྷ་རིག་ཅན།

lo rik chen

ཨ་ལོ་ཀ / ཀཔཊཻ / ནཱ་ཎ་ཝཏ / དཀཿ / ཌི་ཥེ་ས་ན / ཌཱ་ཏི་མཏ / ཕ་ཛ་ཡ / ཨ་ཁ / ཨ་ཡ / ཨ་ཏ / ཨ་ཡ / ཨ་ཡ / ཨ་ཡ

ལྷ་ཁག་ཡོད་པའི་ལྷ

la khak yö pé la

ཊ་ཀིཡ / ཀམ̀ཀ་ཤ / ཀཱཪ্ཡ་ལཡ / ལ̀ཌ

ལྷ་འབད་ནི

la bé ni

ཊ་ཀིཡ / ཀམ̀ཀ་ཤ / ཀཱཪ্ཡ་ལཡ / པ̀ནཏ / ཨ̀ལ̀པ̀ཤ / ཨ̀ཪ̀ཏ̀ / ལ̀ཌ / ལ̀ཌ̀ཏ / ཤ̀ཝཱ̀

ལྷུང་ལྷ་འབད་ནི

bung la bé ni

ཊ་ཀིཡ / ཀམ̀ཀ་ཤ / ཀཱཪ্ཡ་ལཡ / ལ̀ཌ / ལ̀ཌ̀ཏ

ཀམ̀པ̀ཏ — noun

kamapana

ས̀ཡོམ̀ལ̀ཏ̀

sa yom ta bu

ནམ̀ཏ̀ཀ̀ ས̀ནོ̀ ཏ̀ཚུཔ̀

nam tok nö tsup

ཧ̀ང̀ཏ̀ཀ̀ ས̀མ̀ཥ̀ཧ̀ཝ̀

hang tok sem ham

ས̀ཀ̀ས̀ཀ̀ནི

sik ni

ཀ̀མ̀པ̀ཏ / ཤ̀ཾ̀ཀ̀

ཤ̀ར̀ཤ̀ཀ̀

par shuk

ནམ̀ཏ̀ཀ̀

nam tok

ཨ̀ཧ̀ཥ̀ཀ̀ / ཨ̀ཧ̀ཥ̀ཀ̀ / ཀ̀མ̀པ̀ཏ / ཪ̀ཧ̀ཥ̀ / པ̀ཪ̀ཧ̀ཤ̀ཊ̀ཀ̀ཝ̀

ཀ̀ཡ̀ཏ̀ཏ̀ཀ̀པ̀ཀ̀པ̀

kya tuk pak pa

ཇ̀ཀ̀ནི

jir ni

ཧ̀ཝ̀ཏ̀ཚ̀ཀ̀ནི

ham chuk ni

ཌ̀ཏ̀ནི

dar ni

ཀ̀མ̀པ̀ཏ / ཤ̀ཾ̀ཀ̀

ཟ̀ཪ̀ཟ̀ཪ̀ཝ̀ཏ̀ནི

zir zir bé ni

ཀ̀མ̀ཕ̀ཡ̀ — noun

kamabai

ཇ̀ཀ̀ཡ̀ལ̀ཝ̀

gyir lam

ཀ̀མ̀ཕ̀ཡ̀ / ནཱ̀ལ̀

ཀ̀ཡ̀ལ̀ཝ̀

kudpa

ཀ̀མ̀ཕ̀ཡ̀ / ཀ̀ཨ̀ཡ̀ / པ̀ཙ̀ལ̀ཁ̀ཡ̀ཤ̀ཨ̀ / ཨ̀ཪ̀ཏ̀ཝ̀ / ནཱ̀ལ̀

ཕ̀ཡ̀ལ̀ཀ̀ཡ̀

chak kü

ཀ̀མ̀ཕ̀ཡ̀ / ནཱ̀ལ̀

ལ̀ཚ̀ལ̀ཟ̀ཪ̀ལ̀ཇ̀ཀ̀ཡ̀ལ̀ཝ̀ཁ̀ཝ̀

chü zer gyir ni lam khor

ཀ̀མ̀ཕ̀ཡ̀ / ནཱ̀ལ̀

ཀ̀མ̀ལ̀ཀ̀ཪ̀ཝ̀ — noun

kamalakarau

ཤ̀ལ̀ཝ̀ཤ̀

garwa

ཀ̀མ̀ལ̀ལ̀ — adj

kamamaælai

ཕ̀ཕ̀ཝ̀ཤ̀

chi chiwa

ཤ̀ཀ̀ཡ̀ལ̀ཀ̀ཌ̀ལ̀ལ̀ཝ̀ལ̀

gyok drak medpa

ལ̀ཧ̀ཤ̀ལ̀ཨ̀ཡ̀ཤ̀ཀ̀ཡ̀ཤ̀ལ̀ཀ̀ལ̀ཨ̀ལ̀ལ̀ཝ̀ལ̀ཇ̀ཀ̀ཡ̀ལ̀ཀ̀ལ̀ཀ̀ལ̀ཀ

འགོ་བཙུག་ནི།

go tsuk ni

ආරම්භ / ආරම්භය / ආරම්භක / කරන්නේ / පිටත් / පිටත්වීම / විවෘත / විවෘතව / සොයා / හඳුන්වා / හමු

རྟོག་ནི།

tok ni

ඉගෙන / කරන්නේ / තේරුම් / සොයා / හමු / ප්‍රගුණ

karapaṭai — noun

རྐེ་འཁོར།

ké khor

කරපටි / මාලයක්

གོང་

gong

කරපටි / මාලයක්

ཤབས་སྒོར།

shap gor

කරපටි / මාලයක්

ཤལ་འཁོར།

shel khor

කරපටි / මාලයක්

རྐེ་རྒྱན།

ké gyen

කරපටි / බඳින්න / මාලයක්

ཐུག་སྒོར།

tak gor

කරපටි / මාලයක්

karalak — noun

karalaka

སྨན་རྟུམ

men tum

སོན་པཀ

sön pak

སོན་ཤུཔས

sön shup

karavīm — noun

karavaīma

སྨོད་འཚོང་མ

mé tsong ma

གཞང་བཙོང་མ

zhang tsongam

ལྷས་འཚོང་མ

lü tsong ma

karaḷiyae — noun

karaḷaiyae

རྩེ་ར

tsé ra

අධිකරණය / කරළියේ / ක්‍රීඩාංගනය / මළුව / යාඩ්

karataṛ — noun

karataṛ

འགྲི་མི

dri mi

කතෘගේ / කර්තෘ / ලේඛකයා

མཛད་མི

dzé mi

කතෘගේ / කර්තෘ / ලේඛකයා

མཛད་པ་པོ

dzé pa po

කතෘගේ / කර්තෘ / ලේඛකයා

བཟོས་མི

tsam mi

කතෘගේ / කර්තෘ / ලේඛකයා

རྩོམ་སྒྲིག་པ

tsom drik pa

කතෘගේ / කර්තෘ / ලේඛකයා

རྩོམ་མི

tsom mi

කතෘගේ / කර්තෘ / ලේඛකයා

རྩོམ་པ་པོ

tsom pa po

කතෘගේ / කර්තෘ / ලේඛකයා

karanal — noun

karanala

དམག་སྲིད

mak si

karmaya — noun

karamaya

ལས་འབྲས

lé dré

කර්මය / පනත / බලපෑම / හැඟීම / ප්‍රතිඵල

རྒྱུ་འབྲས

gyu dré

ཀཱ་མ

kama

ལས

lé

පාපය / ඉවතට / කර්මය / ක්‍රියාමාර්ග / පනත / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / පියවර / ලියවිල්ල / සිට

འཕྲིན་ལས

trin lé

karmaānataya — noun

karamaānataya

ལྷ་ཤུགས

la shuk

སྙིང་རྒྱས

nying rü

කර්මාන්ත / යෝජනාව / තීරණ / විභේදනයේ

བཟོ་གྲ

zo dra

කර්මාන්ත / මෝල් / වැඩමුළුව

བཟོ་གྲ་ཁང

zo dra khang

කර්මාන්ත / මෝල් / වැඩමුළුව

འབད་བཙོན

bé tsön

අරගල / කාර්යභාරය / කර්මාන්ත / යුද්ධය / සටන

karaāṭae — noun

karaāṭae

ལག་བརྟེན་ལུས་རྩལ

lak ten lü tsel

ཇ་སྤན་གྱི་ལུས་རྩེད་ཅིག་གི་མིང

ja pen gyi lü tsé chik gi ming

ཀ་ར་ཏི

ka ra ti

karævana — noun

karævana

ཁྱར་སྐྱོ

chur kyö

ཁྱུ་འགྲུལ

chu drül

ཁྱུ་ནང་འགྱོ་བ

chu nang gyo ba

karuṇākara — noun

karauṇaākara

ཡིད་སྨོན

yi mön

අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ආශාව / ඉල්ලීම / කරුණාකර / කාරුණිකව / සතුටු / ප්‍රහර්ෂය

འདོད་ཆགས

dö chak

ලිංගිකත්වය / අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ආශාව / ඉල්ලීම / කරුණාකර / කාරුණිකව / කෑදරකම / සතුටු / හාල්මැස්සා

འདོད་པ

dö pa

පොලී / අදහස / අභිලාෂය / අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ආශාව / ඉල්ලීම / ඉල්ලුම / උනන්දුවෙන් / කරුණාකර / කාරුණිකව / කෑදරකම / කුසගින්න / දැනුම / සතුටු

འདོད་པའི་དོན

dö pé dön

අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ආශාව / ඉල්ලීම / කරුණාකර / කාරුණිකව / සතුටු

འདྲི་ནི

dri ni

අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ඉල්ලීම / ඉල්ලුම / කරුණාකර / කාරුණිකව / සතුටු / සොයන්න / හිමිකම / ප්‍රශ්නය

དགོས་འདོད

göndö

අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ආශාව / ඉල්ලීම / ඉල්ලුම / කරුණාකර / කාරුණිකව / සතුටු / ප්‍රශ්නය

རེ་བ

rewa

අපේක්ෂාව / අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ආශාව / ඉල්ලීම / ඉල්ලුම / කරුණාකර / කාරුණිකව / කදිම / බලාපොරොත්තුව / බලාපොරොත්තුවෙන් / සතුටු / සිහිනය / හෝප්

རེ་བའི་དོན

rewé dön

අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ආශාව / ඉල්ලීම / කරුණාකර / කාරුණිකව / සතුටු

གསོལ་འདེབས

söl dep

අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ඉල්ලීම / ඉල්ලුම / කරුණාකර / කාරුණිකව / යාච්ඤාව / නමස්කාරය / සතුටු / හිමිකම

ཞུ་ནི

zhu ni

අදාළ / අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ඉල්ලීම / කරුණාකර / කාරුණිකව / යෝජනාව / භාවිතය / පියවර / පාවිච්චි / ව්‍යාපාරය / සතුටු / හිමිකම / ප්‍රශ්නය

ཞུ་བ

zhuwa

අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ඉල්ලීම / කරුණාකර / කාරුණිකව / යාච්ඤාව / සතුටු / හිමිකම

ཞུ་བ་ཕུལ་ནི།

zhuwa pül ni

අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ඉල්ලීම / කරුණාකර / කාරුණිකව / සතුටු / හිමිකම

གསོལ་ལན་བཏབ་ནི།

solwa tap ni

අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ඉල්ලීම / ඉල්ලුම / කරුණාකර / කාරුණිකව / නමස්කාරය / සතුටු / හිමිකම

karuṇāva — adj

karauṇaāva

ལྷ་ལོ

la lo

කරුණාව / කරුණාව / මිලේච්ඡ / මිලේච්ඡ

ལྷ་ལོ

la lo

කරුණාව / කරුණාව / මිලේච්ඡ / මිලේච්ඡ

ལྷ་ལྷོ

la lö

කරුණාව / මිලේච්ඡ

kala — noun

kala

བཙོན་ཤག་ཟླ་ཤག་ཁམས་གྲེ

tsön shak dra shak kham tre

སྡེ་ཚན

dé tsen

පංචිය / කල / කොටස / කණ්ඩායම / පවුලේ / පාසල් / හර්ඩ් / ප්‍රවර්ගය

སྦྱང་ཁུང

jang khung

ལྷོ་ཀ་རྫས

lok dzé

བཙོན་ཤག

tsön shak

བཙོན་ཤག་ཟླ་ཤག

tsön shak dra shak

kalabala — adj

kalabala

ཁྲོ་བ་བསྐྱེད་པའི

trowa kyé pé

kalalayak — noun

kalalayaka

མངལ་གཏན་ཨ་ལུ

ngel né a lu

කලලයක් / හ්රැණ

མངལ་ནང་གི་ཨ་ལུ

ngel nang gi a lu

කලලයක් / හ්රැණ

కల్పితయ *noun*

kalapaitaya

བཅོས་སྒྲུང་

chö drung

కల్పితయ / ప్రబన్ధ

བཟོ་བཟོས

zo zowa

ఇఱి / కరన్న / కల్పితయ / గొఱనఱగిలి / ప్రబన్ధ

རྟོག་བཟོ

tok zo

కల్పితయ / ప్రబన్ధ

རིག་ཚོད

rik tsö

కల్పితయ / ప్రబన్ధ

དཔག་ཚོད

pak tsö

కల్పితయ / ప్రబన్ధ

བཅོས་མ

chö ma

కృతిమ / కల్పితయ / ప్రబన్ధ

కల్లి *noun*

kalalai

བྲ་དུམ

dra dum

ཆག་དུམ

chak dum

కల్లి / కృల్లక్ / పరణ / పెత్తనక్

కల్లియక్ *noun*

kalalaiyaka

རུ་ཁག་རྡེ་ཁག

ru khak dé khak

కల్లియక్ / కల్లియట

མི་ཚོགས

mi tsok

అఖుక్కువ / పొకురు / కల్లియక్ / కల్లియట / సంగమయే / సంచ / సంసదయ / సమాగమ / సమాజయ / సమూహయక్ / స్ఠావర

མི་ངན་རྡེ་རྩེན

mi ngen dé tsen

కల్లియక్ / కల్లియట

కల్లియట *noun*

kalalaiyaṭa

མི་ངན་རྡེ་རྩེན

mi ngen dé tsen

కల్లియక్ / కల్లియట

མི་ཚོགས

mi tsok

అఖుక్కువ / పొకురు / కల్లియక్ / కల్లియట / సంగమయే / సంచ / సంసదయ / సమాగమ / సమాజయ / సమూహయక్ / స్ఠావర

རུ་ཁག་རྡེ་ཁག

ru khak dé khak

కల్లియక్ / కల్లియట

కలా *noun*

kalaā

རྒྱུ་རྩལ

gyu tsel

རིག་རྩལ

rik tsel

కలా / తృగి / పరిత్యాగ / హుకియా / హుకియావ

కలాత్మక *adj*

kalaātamaka

རྒྱུ་རྩལ་གྱི

gyu tsel gyi

కలాతురకిన్ *adv*

kalaātaurakaina

བཀྲ་ལམ་རེ

gya lam ré

འཚོ་སྦྱོ་མ་བཙོས

tsopa bé ma tsowa

కలాతురకిన్ / దుర్లభ

ཉུང་ཉུང་སྦྱ

nyung nyung bé

རེ་ཅིག་རྐྱབས

ré chik kap

ཉུང་དྲགས

nyung drak

కలాతురకిన్ / దుర్లభ

ཤ་ཏ་བུ

sha ta bu

కలాతురకిన్ / దుర్లభ

འཚོ་ལུང་ཏ་བུ

tso lung ta bu

కలాతురకిన్ / దుర్లభ

དཀྱུན་མེད་པའི

dü gyün mé pé

కలాతురకిన్ / దుర్లభ

བཀྲ་ལམ

gya lam

རྐྱབས་རྐྱབས་རེ

kap kap ré

དཀོན་དྲགས

kön drak

అఖు / కపా / కుఱా / కెచి / కలాతురకిన్ / దురస్థ / దుర్లభ / నొవుఱదగత్ / సుళ / హిఱాయ / హిఱాయక్

དཀོན་དྲགས་སྦྱ

kön drak bé

མ་འཚོ

ma tsopa

కలాతురకిన్ / దుర్లభ

ཕེབ་ཤུགས་ཉུང་བའི

ep shuk nyungwé

కలాతురకిన్ / దుర్లభ

కలాపయ *noun*

kalaāpaya

ས་གནས

sa né

అభ్యవకాశ / కలాపయ / కలాపయే / కామరయ / క్షేత్రర / గిహి / తత్త్వవయ / పృథివి / భూమియ / మెచి / పస / స్థానయ / ప్రదేశయే

གོ་ར་གོ་ར

gor gor

కలాపయ / కవయ / కవయ / వటయే / వటయే

དཀའ་ངལ

ka ngel

అనతుర / అనియమ్ / అవదానమ / అవదానమ్ / ఆపదా / ఇల్లుమ / కలాపయ / కృతరత్వయ / తోమాన / దెయక్ / ద్రవ్యయ / విపత / విశయ / వస్తువ / వ్యాపారిక / ప్రశ్నయ

དཀའ་ཐུབ

ka tup

ఇల్లుమ / కలాపయ / ప్రశ్నయ

ལྷ་གི་དབང་ཁྱབ

la gi wang khyap

ལྷ་ཁོངས

la khong

ལན་རྒྱབ་དགོས

len kyap gopa

ఇల్లుమ / కలాపయ / ప్రశ్నయ

ས་ཁོངས

sa khong

అదియర / అభ్యవకాశ / ఇఱమ్ / కలాపయ / కలాపయే / లోక / కామరయ / క్షేత్రర / క్షేత్రర / జాతియ / రటే / తత్త్వవయ / దృక్మ / దర్శన / భూమియ / స్థానయ / ప్రదేశయే

བར་སྣང་ཁམས

bar nang kham

కలాపయ / వాయుగోళయే

ཐང་རིལ་རི

té ril ri

ཕྱོགས

chok

పార / కలాపయ / పాత్ / భూమియ / మ్రువదొర / మ్రుణ / మార్గయ / ప్రదేశయే

ཕྱིང

ling

ఇఱమ్ / కలాపయ / కలాపయే / రటే / భూమియ / మతుపిట / ప్రదేశయే

కలాపయే *noun*

kalaāpayae

ཕྱི་འདི་རྣམ་འགྱུར

chi nangyur

కలాపయే / మతుపిట

ངང་འདེ

nga dé

ఇఱమ్ / కలాపయే / రాజ్య / రటే / తత్త్వవయ / తత్త్వవయ / పఱాత్ / మతుపిట / ప్రదేశయే

ཁ་ཤུགས་ཐག་ཆིང་ཐག་གཡིར་ཐག་ཆ

zhuk tak ching tak gyir tak m

కలాపయే / తీరయ / భూమియ / ప్రదేశయే

ལུང་ཕྱོགས

lung chok

ఇఱమ్ / కలాపయే / రటే / మతుపిట / ప్రదేశయే

ཕྱིང

ling

ఇఱమ్ / కలాపయ / కలాపయే / రటే / భూమియ / మతుపిట / ప్రదేశయే

ཀྱེ་རག

ké rak

కలాపయే / తీరయ / భూమియ / ప్రదేశయే

ཕྱི་ངོ

chi ngö

కలాపయే / మతుపిట

ཁ་ཤུགས་ཐག་ཆིང་ཐག་གཡིར་ཐག

zhuk tak ching tak gyir tak

కలాపయే / తీరయ / భూమియ / ప్రదేశయే

ཁ་ཤུགས་ཐག་ཆིང་ཐག

zhuk tak ching tak

కలాపయే / తీరయ / భూమియ / ప్రదేశయే

ས་གོ་རྒྱ་རྩེ

sa go gya tsé

కలాపయే / క్షేత్రర / భూమియ / ప్రదేశయే

ཁ་རྟོག ལྷ་ལས

kha tok tak lé

కలాపయే / మతుపిట

སྡམ་ཐག ཐག་ལེབ

dam tak tak lep

కలాపయే / తీరయ / భూమియ / ప్రదేశయే

གཞི་དོན

zhi dön

కలాపయే / క్షేత్రర / దెయక్ / ద్రవ్యయ / భూమియ / విశయ / వస్తువ / ప్రదేశయే

ས་གནས

sa né

అభ్యవకాశ / కలాపయ / కలాపయే / కామరయ / క్షేత్రర / గిహి / తత్త్వవయ / పృథివి / భూమియ / మెచి / పస / స్థానయ / ప్రదేశయే

ས་ཁོངས

sa khong

అదియర / అభ్యవకాశ / ఇఱమ్ / కలాపయ / కలాపయే / లోక / కామరయ / క్షేత్రర / క్షేత్రర / జాతియ / రటే / తత్త్వవయ / దృక్మ / దర్శన / భూమియ / స్థానయ / ప్రదేశయే

ས་གོ

sa go

అభ్యవకాశ / కలాపయే / కామరయ / క్షేత్రర / తత్త్వవయ / భూమియ / స్థానయ / ప్రదేశయే

རྒྱ་ཁྱོན

gya khyön

పురా / కలాపయే / కపా / క్షేత్రర / దురస్థ / భూమియ / మహా / ప్రదేశయే / ప్రధాన

కవదావత్ *adv*

kavadaāvata

དགག་པའི་ཚིག་དཔེར་ན་ རྩ་བ་ལས་རང

gak pé tsik per na tsawa lé r

కవదావత్ / కిసిదా / మేతాక్ / సదహట / ఎన్ట

ནམ་རང་ཨིན་རུང

nam rang in rung

ఆఱిరినలిన్ / కవదావత్ / కిసిదా / మెతెక్ / సదహట / ఎన్ట

རྩ་དང་སྤུ་ལས་རང་ཟ་བུ

tsa dang pu lé rang ta bu

కవదావత్ / కిసిదా / మేతాక్ / సదహట / ఎన్ట

རྩ་ལས

tsa lé

కవదావత్ / కిసిదా / మేతాక్ / సదహట / ఎన్ట

kavaya — adj

ཁོར་ཁོར།

gor gor

kalapaya / kavaya / kavaya / vtayey / vtayey

ཁོར་ཐིག་རྒྱལ་ཁོར་ཁོར་མ

gor tik gyel gor goram

kavaya / vtayey

ཚ་ཚང་

cha tsang

kavaya / mul / mul / vtayey / siyalu / siyalu / siyalum / siyalum / samstha / samstha / samphur / samphur / paripur

བཉན་ཁང་གཡབ་ཐོག་ཟླ་མཐུན་སྟེ་ཚན

nyen khang yap tok lo tün dé

kavaya / vtayey

འགྲུལ་ཁོར

drül kor

kavaya / vtayey

ཡོངས་རྫོགས

yong dzok

pongu / irana / kavaya / kalklak / dzinwim / mul / mul / vtayey / siyalu / siyalu / siyalum / siyalum / samstha / samstha / samphur / samphur / hvul / paripur

རིལ་རིལ

ril ril

kavaya / vtayey

བཉན་ཁང་གཡབ་ཐོག

nyen khang yap tok

kavaya / vtayey

ཁོར་ཡཱིབ

gor yip

kavaya / vtayey

ཁོར་ཐིག

gor tik

kavaya / vtayey

ཁོར་ཁོར

gor gor

kalapaya / kavaya / kavaya / vtayey / vtayey

བཁོར་སྐྱོད

kor kyö

kavaya / vtayey

kavapai — noun

སྒནམ

sanam

ngo / kavapai / spandan

བོད་སྒནམ

bö sanam

ngo / kavapai

kavai — noun

མཇུག་རྩིག་ཁྲུང

juk tsik chik tsung

kavi / rasayasi

ཉན་རྩོམ་རྩིག་བཙད

nyen tsom tsik ché

kavi / rasayasi

མཁྱོར་མ

tsung dra

kavi / rasayasi

མཁྱོར་མ་ཅན་གྱི་ཉན་རྩོམ

tsung dra chen gyi nyen tso

kavi / rasayasi

མཇུག་རྩིག་བསྐོར་བའི་རྒྱན་རྩོམ

juk tsik korwé gyen tsom

kavi / rasayasi

ཉན་རྩོམ་རིག་པ

nyen tsom rik pa

kavi / rasayasi

kavaiya — noun

རྩིག་བཙད

tsik ché

kaviya / padya

ཉན་རྩོམ

nyen tsom

kaviya / padya

རྩིག་ཀང

tsik kang

kaviya / padya

རྩོམ

tsom

kaviya / padya

kavaiyaekau — noun

ཉན་ངག་མཁན

nyen ngak khen

ཉན་རྩོམ་རྒྱབ་མི

nyen tsom kyap mi

kavunaṭai — noun

ཚ

tso

kavauḷauva — noun

བློག་ལན

dok len

kasala — verb

མི་ཉན་ནི

mi nyen ni

ཁས་མི་ལེན་ནི

khé mi len ni

kasala / hela

ཁ་མི་བཟེད་ནི

kha mi zé ni

kaha — adj

སེར་ཐང་ཏ

ser tang ta

བཀྱག་སེར་པོ་ལུ་སྨད་རྩིག་འདྲོག་ཟ

kyak serpo lu mé tsik drok z

སེར་པོ

serpo

kaha / kaha

བཀྱག་སེར་པོ་ལུ་སྨད་རྩིག

kyak serpo lu mé tsik

འདྲོག་དང་ཆེ་མི

drok dé ché mi

སེར་པོ

serpo

kaha / kaha

kaḷamanaākaraṇa — verb

གཞས་བདེ་སྟོན་ནི

zhé da tön ni

paripalanya / kaḷamanaākaraṇa / hasirim

ཉ་འཁྱིད་ནི

na khyi ni

paripalanya / nayakatva / kaḷamanaākaraṇa / perumuṇa / hasirim

ལམ་སྟོན་ནི

lam tön ni

paripalanya / kaḷamanaākaraṇa / hasirim / prdarśanya / penvanna

བསྒྱུ་ནི

gyü ni

paripalanya / kaḷamanaākaraṇa / hasirim

འགྲོ་འདྲེན་འཕགས་ནི

go dren tap ni

paripalanya / kaḷamanaākaraṇa / saṃvidhānya / hasirim

འཛིན་སྐྱོང་འཕགས་ནི

dzin kyong bé ni

paripalanya / kaḷamanaākaraṇa

བདག་སྐྱོང་འཕགས་ནི

dak kyong tap ni

paripalanya / kaḷamanaākaraṇa

ཆོས་ལམ་སྟོན་ནི

chö lam tön ni

paripalanya / kaḷamanaākaraṇa / hasirim

kaḷamanaākaraṇaya — verb

འཛིན་སྐྱོང་འཕགས་ནི

dzin kyong tap ni

pālanya / kaḷamanaākaraṇaya

དབང་འཛིན་འབད་ནི

wang dzin bé ni

pālanya / kaḷamanaākaraṇaya

འགྲོ་འདྲེན

go dren

paripalanya / kaḷamanaākaraṇa / saṃvidhānya

kaḷayaka — noun

ཏུམ་པ

bum pa

རྐ་རྒྱན

jak kyen

མང་པོ

mang po

ཁུ་སྨོད

chu nö

kaḷau — adj

བཙོག་པ

tsok pa

apavitra / kaḷau / kuṇṇu / nīgrōḥ

གོ་གནས

go nagpo

kaḷau / nīgrōḥ

ཁ་དོག་གནས

kha dok nagpo

kaḷau / nīgrōḥ

བཀྱག་གནས

kyak nagpo

kaḷau / nīgrōḥ

མི་གནས

mi nagpo

kaḷau / nīgrōḥ

མི་རིགས་གནས

mi rik nagpo

kaḷau / nīgrōḥ

kaḷaukaumaā — noun

ཕྱེ་རིགས་ཅིག

jé rik chik

ཕྱེ་རིགས་ཅིག ཕྱ་དེ་གི་ཤ

jé rik chik ja dé gi sha

ཀྲ་རམཡ *noun*

karamaya

ཁྲིམས་ལུགས།

trim luk

ཨཡོནིཡ / ཀ་ར་ཨ་ཡ / ནཱིཏི / ནཱིཏིཡ / པཌ་ཏིཡ / ནིཝཱུ་ཥ་ཌི

ལམ་ལུགས།

lam luk

ཀ་ར་ཨ་ཡ / པཌ་ཏིཡ / མཱ་ཪྒ / ཝི་ད་ཡཱ / ས་མི་མཏ / ཕ་ར་ཝ་ཎ་ཏཱ་ཝ / ཕ་ར་ཝ་ཏ་ཏཱ་ཝ

རིགས།

rik

པཾ་ཏི་ཡ / ཀ་ར་ཨ་ཡ / ཚ་རི་ཏ / ནཿཚ་ཪྫ / ཕ་ཝུ་ལྷེ / ཝི་ས་ཏ་ར་ཡ / ཚ་ར་ཝ་ཪྒ་ཡ / ས་མཱ་ཛི་ཀ / ས་བྷཱ་ཝ་ཡ / ཕ་ར་ཝ་ཪྒ་ཡ

རིམ་ལུགས།

rim luk

ཀ་ར་ཨ་ཡ / པཌ་ཏིཡ

རིང་ལུགས།

ring luk

ཀ་ར་ཨ་ཡ / པཌ་ཏིཡ

བཏབ་རྟེན།

tap den

བཏབ་ཤེས།

tap shé

པཱ་ར / ཨ་དཧཱ་ས / ཨུ་པཱཾ་ཀ་ཡ / ཨུ་པ་ཀ་ར་ཎ་ཡ / ཀ་ར་ཨ་ཡ / པཱཏ / ཨ་ཏ་ཎ་ཨ / ཚ་ར་ཝ་ཪྒ་ཡ / ས་བྷཱ་ཝ་ཡ / ཕ་ར་ཝ་ཪྒ་ཡ

བཏབ་ལམ

tap lam

པཱ་ར / ཨ་ཡ / ཨ་ཡ / ཨ་ཡ

ཀ་རཱིམ། *noun*
karaīma

ཨོ་ཞག་རྩས
o zhak zé

ཨོ་ཞག་ཕྱིས་རྩས
o zhak chi zé

ཨོ་ཞག
o zhak

ཨོ་མའི་ཕྱིས
o mé chi

སྙིང་པོ
nying po
ཀ་རཱིམ། / དཔེར་ / ཌ་ཏཱ་ / ཡིད། / ཟས་ཀ / ཟ་ལམ

ཇུག་སྨན
juk men
ཀ་རཱིམ། / ཡིལ་ཝུན

དྲག་ཤོས
drak shö
ཨ་ཏིཤ་ཡིན། / ཨ་ཏཱ / ནཱ་ཡ་ཀ / ལོ་ཀ་ཀཱ / ཀ་རཱིམ། / ཏ་རུ / ཛཱ་ཡ / པཊ་ལུ / ཨུལ། / ཨ་ཏཱ་ཝ

གདོང་སྨན
dong men

ཕྱི
chi

ཨང་དང་པ
ang dang pa
ཨ་ལོ་ཀ / ནཱ་ཡ་ཀ / ལོ་ཀ་ཀཱ / ཀ་རཱིམ། / ཌི་ལི་ཨེ་ན / ཌཱི་ཏ་ནི་མཏ

དཀར་སེར
kar ser

ཀ་རོ་ནི་ཀལ། *noun*
karaeānaikala

དྲས་རིམ་ལོ་རྒྱུས
dü rim lo gyü

ཇུང་རབས་དེབ་ཐེར
jung rap dep ter

བསྟན་རྩིས
ten tsi

ཀ་ལ་ཤི་ནཊ་ཡ་ཊ། *noun*
kalaærainaṭayaṭa

རྒྱ་གླིང་
gya ling

ཀ་ལཱི་ན། *adj*
kalaīna

ཧིང་ས་ས
hing sang sa
ཉམ་ཐང / ཀཔཊི / ཀཱ་ལ་ཡ / ཌ་ཏ / ཌ་ཝ / ཨཿཏ / ཨ་ཧི་ཤི / ནི་ཝ་ཏ་ཌི / ཝད / ཤི་ཤི་ཏུ / ཐ་ཏ / ཐ་ཏ

གཙང་ཏོ་ཏོ
tsang tok to
ཀ་ལཱི་ན / ཤི་ཤི་ཏུ

ཀ་ཝོ་ན་ཏ་ཨ། *noun*
kavaeānaṭama

ཙཱི
tsé
པཾ་ཀུ / ཨུ་པ་ཏི་ཡ / ཀ་ལ་ལ་ཀ / ཀ་ཝོ་ན་ཏ་ཨ / ཌ་ཡ་ཝ་ཏ་ཨ / ཤ་ཡ་ཝ་ཀ / ཤ་ཡ་ཝ་ཀ / ཝི་ཤཱ་ལ་ཏ་ཝ / ཧ་ཝུ་ལ / ཤ་ཡ་ཝ

ཀ་ཥ་ཎི་ཀ་ཝ། *adv*
kaṣaṇaikava

ད་ཏོ་རང
da to rang
ཨ་ཀལ / ཨ་ཡི་ཏི་ཡ / ཨ་ཀ་ཙི་ཏ / ཀ་ཌ་ན་མི་ན / ཀ་ལ་ཤ་ཀ / ཀ་ཥ་ཎི་ཀ་ཝ / ཕ་ན་ཏ / མུ་ལ / ཝ་ཡ་ཝ་ཏ / ནི་ཝ་ཏ་ཌི / ཝ་ཧཱ་ཡ / ཧ་ཡ་ཝ / ཤ་ཏ་ཤ / ཧ་ཡ་ཝ

དེ་ཁ་རང
dé kha rang
ཨ་ཀལ / ཨ་ཀ་ཙི་ཏ / ཀ་ཌ་ན་མི་ན / ཀ་ལ་ཤ་ཀ / ཀ་ཥ་ཎི་ཀ་ཝ / ཤ་ཡ་ཝ / ཤ་ཡ་ཝ

དེ་མ་ཐ་ཏུ
dé ma tak tu
ཨ་ཀལ / ཨ་ཀ་ཙི་ཏ / ཀ་ཌ་ན་མི་ན / ཀ་ལ་ཤ་ཀ / ཀ་ཥ་ཎི་ཀ་ཝ / ཤ་ཡ་ཝ / ཤ་ཡ་ཝ

ཌི་ཀི་ཧེ་མ་རང
di gi hé ma rang
ཨ་ཀལ / ཨ་ཀ་ཙི་ཏ / ཀ་ཌ་ན་མི་ན / ཀ་ལ་ཤ་ཀ / ཀ་ཥ་ཎི་ཀ་ཝ / ཤ་ཡ་ཝ / ཤ་ཡ་ཝ

ཌི་ཀི་ཤྲུལ་མ་རང
di gi shül ma rang
ཨ་ཀལ / ཨ་ཀ་ཙི་ཏ / ཀ་ཌ་ན་མི་ན / ཀ་ལ་ཤ་ཀ / ཀ་ཥ་ཎི་ཀ་ཝ / ཤ་ཡ་ཝ / ཤ་ཡ་ཝ

ཌི་ཏྲོ་ལས་རང
di tro lé rang
ཨ་ཀལ / ཨ་ཀ་ཙི་ཏ / ཀ་ཌ་ན་མི་ན / ཀ་ལ་ཤ་ཀ / ཀ་ཥ་ཎི་ཀ་ཝ / ཤ་ཡ་ཝ / ཤ་ཡ་ཝ

ཚར་གཅིག་ཀུ
tsar chik gu
ཨ་ཀལ / ཨ་ཀ་ཙི་ཏ / ཀ་ཌ་ན་མི་ན / ཀ་ལ་ཤ་ཀ / ཀ་ཥ་ཎི་ཀ་ཝ / ཤ་ཡ་ཝ / ཤ་ཡ་ཝ

ཀ་ཥ་ཏ་ཡ / ཀ་ཥ་ཏ་ཡ / ཀ་ཥ་ཏ་ཡ་ཡ / ཀ་ཥ་ཏ་ཡ / ཀ་ཥ་ཏ་ཡ / ཀ་ཥ་ཏ

कापट्ट noun

kaāpaṭa

ཁེབས

khep

कापट्ट / पर्दा

ས་གདན

sa den

ཚ་གདན

tsa den

ཚ་རས

tsa ré

काबन् noun

kaābana

ནག་རྫས

nak dzé

काबनिक adj

kaābanaika

དབང་པོའི

wang pö

लिंगिक / काबनिक

སྒོག་ལས་སྐྱེ་བའི

sok lé kyewé

རིམ་བཞིན་གྱིས

rim zhin gyi

काम्रय noun

kaāmaraya

རྡོ་ས

dö sa

अभ्यवकाश / काम्रय / गिहि / तत्त्वय / पस / स्थानय

ནམ་མཁའ

nam kha

अभ्यवकाश / काम्रय / तत्त्वय / स्थानय

ལྷ་འགན

la gen

अनियमि / रुकियाय / काम्रय / कार्यभारय / गिहि / तत्त्वय / देयक् / बद्ध / भूमिकाव / वेद / वस्तुव / व्यापारय / व्यापारिक / व्यापारयक् / पस / स्थानय / प्रियतम

ཁང་མིག

khang mik

काम्रय / मण्डपय / स्थानय

རྐེད་པ་བཏོག་པའི

kedpa tok ni

དུས་ཡུན

dü yün

अभ्यवकाश / अवस्थावे / काल्य / काल्गुण / काम्रय / युगय / तत्त्वय / पेदुरु / वेलाव / वयस्गत / सृष्टिय / स्थानय / रुस्वेम

སྒྲ་བཟུང་གི

dra zung ni

བར་སྣང

bar nang

अभ्यवकाश / काम्रय / गुवन् / तत्त्वय / स्थानय

རྡོ་ཁྲི

dö tri

काम्रय / गिहि / तत्त्वय / पस / स्थानय

གནས་སྟངས

né tang

पेळ / अभ्यवकाश / अनियमि / ऐन्त / इल्लुम / रुकियाय / काम्रय / चरित / नेचर्स / राज्य / तत्त्वय / तत्त्वय / तेमाव / देयक् / द्रव्य / वेद / वायुगोल्लयें / विषय / वस्तुव / व्यापारय / व्यापारिक / व्यापारयक् / वर्ण / परिसरय / स्थानय / स्वरूपयक् / स्वभावय / पेहाय / प्रियतम / प्रश्नय

རྡོ་ཁྱིམ

dö khyim

काम्रय / गिहि / तत्त्वय / पदिंचिय / मालिगाव / नवानन् / पस / सभावे / स्थानय

ཁང་གི

ché ni

काम्रय / नतर / नवत्त्वनवा

ཆགས་ཡུལ

chak yül

अभ्यवकाश / काम्रय / तत्त्वय / स्थानय

བཅགས་གི

chak ni

ཆགས་གནས

chak né

अभ्यवकाश / काम्रय / तत्त्वय / स्थानय

བཅའ་མར་མ་གཏོགས་པར་རྡོ་ནི

cha mar ma tok par dö ni

དྲ་ནི

dra ni

कियत् / काम्रय

བཏུབ་ནི

tup ni

ཁང་མིག་རྒྱ་མིག་ས་སྟོང

khang mik go mik sa tong

काम्रय / तत्त्वय / स्थानय

གཡོག ལྷ

yok la

काम्रय / गिहि / तत्त्वय / पस / स्थानय

ཐག་ཐིག ནག་ཐིག

tak tik nak tik

अभ्यवकाश / काम्रय / तत्त्वय / स्थानय

ཁང་མིག ཀློ་མིག

khang mik go mik

अभ्यवकाश / काम्रय / तत्त्वय / स्थानय

ཞལ་འཛོམས་ཁང

zhel dzom khang

काम्रय / स्थानय

གནས

né

काम्रय / गिहि / तत्त्वय / मालिगाव / पस / सभावे / स्थानय

ཡངས་པ

yang pa

अभ्यवकाश / काम्रय / तत्त्वय / स्थानय

གནང་དོན

né dön

अनियमि / अहन्न / इल्लुम / रुकियाय / काम्रय / केन्द्रगत / गिहि / तत्त्वय / तेमाव / पेदुरु / देयक् / पदनम / द्रव्य / मूलिक / वेद / विषय / वस्तुव / व्यापारय / व्यापारिक / व्यापारयक् / पस / संसिद्धिय / स्थानय / हेतुव / प्रियतम / प्रश्नय

འཚོལ་རྩོ་པ

tsöl top pa

अभ्यवकाश / काम्रय / तत्त्वय / स्थानय

བཏོན་ནི

tön ni

कृपीमे / काम्रय

བཏོག་ནི

tok ni

कृपीमे / काम्रय / कृल्लक् / परण / पेत्तक्

གནས་ཚད

né tsé

पेळ / अभ्यवकाश / काम्रय / तत्त्वय / तत्त्वय / रिद्मय / परिमाण / पियवरक् / सम्मत / स्थानय

སེམས་ཁར་ཕོག་ནི

sem khar pok ni

कृपीमे / काम्रय

ས་སྟོང

sa tong

अभ्यवकाश / काम्रय / तत्त्वय / स्थानय

ས་གནས

sa né

अभ्यवकाश / कलापय / कलापयें / काम्रय / क्षेत्र / गिहि / तत्त्वय / पृथ्वी / भूमिय / मृटि / पस / स्थानय / प्रदेशयें

ས་ཁོངས

sa khong

अदियर / अभ्यवकाश / इद्धम् / कलापय / कलापयें / लोक / काम्रय / क्षेत्र / क्षेत्र / जातिय / रटे / तत्त्वय / दृक्म / दर्शन / भूमिय / स्थानय / प्रदेशयें

ས་གོ

sa go

अभ्यवकाश / कलापयें / काम्रय / क्षेत्र / तत्त्वय / भूमिय / स्थानय / प्रदेशयें

ས་ཕྱོགས

sa chok

अभ्यवकाश / काम्रय / तत्त्वय / स्थानय

རང་དབང

rang wang

अभ्यवकाश / काम्रय / तत्त्वय / निदहस / निदहस् / स्थानय

ཕོག་ནི

pok ni

कृपीमे / काम्रय / पुबुदुवा / वृटीम / पसुबट

ཕབ་ནི

pap ni

ས་སྐྱེ་ནི

so kyé ni

कृपीमे / काम्रय

ཡངས་པའི་ཚོར་བ

yang pé tsorwa

अभ्यवकाश / काम्रय / तत्त्वय / स्थानय

काम्रिक adj

kaāramaika

བཟོ་གྲའི

zo dré

བཟོ་གྲ་ལྡན་པའི

zo dra den pé

काम्रिकया noun

kaāramaikayaā

འབད་ཐང

bé tang

पार / काम्रिकया / क्रियाम्रग / पनत / पात् / म्रग / म्रगय / पियवर / लियविल्ल

འགྲུལ་བཟོས

trül zopa

काय्यक्षमताव noun

kaārayakaṣamataāva

འཇོན་ཐང

jön tang

काय्यक्षमताव / तृगि / परित्याग / धारिता / हृकियाव / हृकियाव

ནུས་ཤུགས

nü shuk

काय्यक्षमताव / बलशक्ति / बलहत्कारयेन् / विद्युलिबल / शक्तिय / प्रचण्ड / प्रचण्डत्वय / प्रबलतावय

काय्यबहुल adj

kaārayabahaula

དལ་ལ་མེད

dalwa medpa

འདུ་འཛི

dundzi

མི་ཁོམ

mi khom pa

ཤུར་རྒྱལ

ur jel

ཤུར་རྒྱལ་ཅན

ur jel chen

འདུ་འཛི་ཅན

dundzi chen

कार्यभारय *verb*

kaārayabhaāraya

སྒྲོར་རྩོམ་འབད་དེ།

jor tsom bé ni

བཙོན་ཤུགས

tsön shuk

උද්යෝගය / කාර්යභාරය

འཕྲིན་འགན

trap gen

කාර්යභාරය / භූමිකාව

དཔའ་བཅམ

pa cham

කාර්යභාරය / ඡායාරූපය / ටෙස්ට් / වැටලීම / විභාගය

ལས་སྒྲོར་འབད་དེ།

lé jor bé ni

འབད་བཟླ་ནི།

bé ta ni

කාර්යභාරය / ටෙස්ට්

ལྷ་འགན

la gen

අනියම් / රැකියා / කාමරය / කාර්යභාරය / ගිහි / තත්ත්වය / දෙයක් / බදු / භූමිකාව / වැඩ / වස්තුව / ව්‍යාපාරය / ව්‍යාපාරික / ව්‍යාපාරයක් / පස / ස්ථානය / ප්‍රියතම

སྒྲོར་རྩོམ

jor tsom

කාර්යභාරය / වැටලීම

ཏུར་བཙོན

hur tsön

དགོས་དོན

gö dön

අරමුණ / අවසානය / අවසන් / කාර්යභාරය / භූමිකාව / වස්තුව

འབད་བཙོན

bé tsön

අරගල / කාර්යභාරය / කර්මාන්ත / යුද්ධය / සටන

འབད་རྩོལ

bé tsöl

කාර්යභාරය / ටෙස්ට් / රණ්ඩු / යුද්ධය / විභාගය / සටන

འབད་བཟླ་བ

bé tawa

කාර්යභාරය / වැටලීම

ལས་སྒྲོར

lé jor

කාර්යභාරය / මෙහෙයුම / වැටලීම

ཀཱར্ཡালය *verb*

kaārayaālaya

དཀའ་འཕྲུ་སྒྲུད་ནི།

kawa ché ni

රැකියා / කම්කරු / කාර්යාලය / වැඩ / වැඩට

སྦུང་ལྷ

bung la

රැකියා / කම්කරු / කාර්යාලය / වැඩ / වැඩට

སྦུང་ལྷ་འབད་ནི།

bung la bé ni

රැකියා / කම්කරු / කාර්යාලය / වැඩ / වැඩට

རྡོས་གར་འཕྲད་ནི།

dö gar trap ni

කාර්යාලය / පනත / බලපෑම / වැඩ

ལྷ་གཡོག

la yok

රැකියා / කම්කරු / කාර්යාලය / පනත / නමස්කාරය / වැඩ / වැඩට / සේවා / සේවයේදී

གཡོག་འཚོ་ལྷ

yok tso la

රැකියා / කාර්යාලය / වැඩ / වෘත්තීය / සේවා

ལྷ་གཡོག་གྲུབ་འབྲས

la yok drup dré

රැකියා / කම්කරු / කාර්යාලය / පනත / වැඩ / වැඩට / සේවා

གཡོག་བཙུགས

yok tsuk

රැකියා / කාර්යාලය / වැඩ

གཡོག་རྒྱབ་ནི།

yok kyap ni

රැකියා / කම්කරු / කාර්යාලය / පනත / වැඩ / වැඩට / සේවා

བཙོན་འགྲུས་བསྐྱེད་ནི།

tsön drü kyé ni

රැකියා / කම්කරු / කාර්යාලය / පනත / වැඩ / වැඩට / සේවා

ཚ་འགེང་ནི།

tsa geng ni

රැකියා / කම්කරු / කාර්යාලය / වැඩ / වැඩට

སྐོག་བརྟན་ཚེ་ནི།

lok nyen tsé ni

කාර්යාලය / පනත / බලපෑම / වැඩ

འབྲས་བུ

dré bu

රැකියා / කම්කරු / කාර්යාලය / පනත / බලපෑම / වැඩ / වැඩට / සේවා / හැඟීම / ප්‍රතිඵල

ལས་ཁུངས

lé khung

රැකියා / කාර්යාලය / දෙපාර්තමේන්තුව / වැඩ / සංවිධානය / සේවා / පාසල්

ཟླ་བ

jawa

රැකියා / කඩදාසි / කම්කරු / කාර්යාලය / ක්‍රියාකාරකම් / ලේඛනගත / පනත / බලපෑම / වැඩ / වැඩට / ලියවිල්ල / සේවා

ལྷ་གཡོག

la yogpa

රැකියා / කම්කරු / කාර්යාලය / වැඩ / වැඩට / සේවක

ལྷ་ཁག་ཡོད་པའི་ལྷ

la khak yö pé la

රැකියා / කම්කරු / කාර්යාලය / වැඩ

ལྷ་ཟླ་འཕད་ནི།

la ja tap ni

රැකියා / කම්කරු / කාර්යාලය / පනත / වැඩ / වැඩට / සේවා

ལྷ་འབད་ནི།

la bé ni

රැකියා / කම්කරු / කාර්යාලය / පනත / බලපෑම / මාර්තු / වැඩ / වැඩට / සේවා

ལྷ་འབད་མི

la bé mi

රැකියා / කම්කරු / කාර්යාලය / වැඩ / වැඩට / සේවක

ལྷ

la

අනියම් / රැකියා / කබාය / කම්කරු / කාර්යාලය / ක්‍රියාකාරකම් / පනත / දෙයක් / බලපෑම / වැඩ / වැඩට / වස්තුව / ලියවිල්ල / ව්‍යාපාරය / ව්‍යාපාරික / ව්‍යාපාරයක් / සේවා / ප්‍රියතම

ཡིག་ཚང

yik tsang

රැකියා / කාර්යාලය / වැඩ / සේවා

ལས་མི

lé mi

රැකියා / කම්කරු / කාර්යාලය / වැඩ / වැඩට

གཡོག་སྒྲོད

yok trö

රැකියා / කාර්යාලය / වැඩ

ཀཱරැණික *adj*

kaārauṇaika

ཕན་སེམས་ཅན

pen sem chen

කාරුණික / සුහදශීලී / හිතකාමී

བསམ་པ་བཟང་པོ

sam pa zang po

කාරුණික / සුහදශීලී / හිතකාමී

བྱམས་བཙན་ཅན

jam tsé chen

කාරුණික / දුබල / දුර්වල / සුහදශීලී / හිතකාමී

ཀཱරැණික *verb*

karauṇaākara

ཐུ་དང་བསྟུན་ནི།

lo dang tün ni

අහන්න / ඉල්ලුම / කාරුණික / කාරුණිකව / සතුටු

སེམས་དང་འཁྲིལ་ནི།

sem dang tril ni

අහන්න / ඉල්ලුම / කාරුණික / කාරුණිකව / සතුටු

སེམས་དགའ་བསྐྱེད་ནི།

sem ga chuk ni

අහන්න / ඉල්ලුම / කාරුණික / කාරුණිකව / සතුටු

ཡིད་ཚོམ་བསྐྱེད་ནི།

yi tsim chuk ni

අහන්න / ඉල්ලුම / කාරුණික / කාරුණිකව / සතුටු

ཞེ་སྡེ་ཚིག་སྒྲོད

zhé sé tsik tré

අහන්න / ඉල්ලුම / කාරුණික / කාරුණිකව / සතුටු

ཀཱරැණිකව *noun*

kaārauṇaikava

རེ་བ

rewa

අපේක්ෂාව / අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ආශාව / ඉල්ලීම / ඉල්ලුම / කරුණාකර / කාරුණිකව / කදිම / බලාපොරොත්තුව / බලාපොරොත්තුවෙන් / සතුටු / සිහිනය / හෝප්

འདོད་ཆགས

dö chak

ලිංගිකත්වය / අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ආශාව / ඉල්ලීම / කරුණාකර / කාරුණිකව / කෑදරකම / සතුටු / හාල්මැස්සා

འདོད་པ

dö pa

පොලී / අදහස / අභිලාෂය / අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ආශාව / ඉල්ලීම / ඉල්ලුම / උනන්දුවෙන් / කරුණාකර / කාරුණිකව / කෑදරකම / කුසගින්න / දැනුම / සතුටු

འདོད་པའི་དོན

dö pé dön

අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ආශාව / ඉල්ලීම / කරුණාකර / කාරුණිකව / සතුටු

དགོས་འདོད

göndö

අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ආශාව / ඉල්ලීම / ඉල්ලුම / කරුණාකර / කාරුණිකව / සතුටු / ප්‍රර්ශනය

ཐུ་དང་བསྟུན་ནི།

lo dang tün ni

අහන්න / ඉල්ලුම / කාරුණික / කාරුණිකව / සතුටු

སེམས་དང་འཁྲིལ་ནི།

sem dang tril ni

අහන්න / ඉල්ලුම / කාරුණික / කාරුණිකව / සතුටු

སེམས་དགའ་བསྐྱེད་ནི།

sem ga chuk ni

අහන්න / ඉල්ලුම / කාරුණික / කාරුණිකව / සතුටු

གསོལ་འདེབས

söl dep

අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ඉල්ලීම / ඉල්ලුම / කරුණාකර / කාරුණිකව / යාච්ඤාව / නමස්කාරය / සතුටු / හිමිකම

གསོལ་ལྷ་བཏབ་ནི།

solwa tap ni

අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ඉල්ලීම / ඉල්ලුම / කරුණාකර / කාරුණිකව / නමස්කාරය / සතුටු / හිමිකම

ཡིད་སྨོན

yi mön

අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ආශාව / ඉල්ලීම / කරුණාකර / කාරුණිකව / සතුටු / ප්‍රර්හර්ෂය

ཡིད་ཚོམ་བསྐྱེད་ནི།

yi tsim chuk ni

අහන්න / ඉල්ලුම / කාරුණික / කාරුණිකව / සතුටු

ཞེ་ས་བཤེ་ཚིག་གྲངས།

zhé sé tsik tré

අහන්න / ඉල්ලුම / කාරුණික / කාරුණිකව / සතුටු

ཞུ་ནི།

zhu ni

අදාළ / අවශ්ය / අවශ්යතාව / අහන්න / ඉල්ලීම / කරුණාකර / කාරුණිකව / යෝජනාව / භාවිතය / පියවර / පාවිච්චි / ව්යාපාරය / සතුටු / හිමිකම / ප්රශ්නය

ཞུ་བ

zhuwa

අවශ්ය / අවශ්යතාව / අහන්න / ඉල්ලීම / කරුණාකර / කාරුණිකව / යාච්ඤාව / සතුටු / හිමිකම

ཞུ་བ་ཕྱོགས་ནི།

zhuwa pül ni

අවශ්ය / අවශ්යතාව / අහන්න / ඉල්ලීම / කරුණාකර / කාරුණිකව / සතුටු / හිමිකම

འདྲི་ནི།

dri ni

අවශ්ය / අවශ්යතාව / අහන්න / ඉල්ලීම / ඉල්ලුම / කරුණාකර / කාරුණිකව / සතුටු / සොයන්න / හිමිකම / ප්රශ්නය

རེ་བཤེ་དོན།

rewé dön

අවශ්ය / අවශ්යතාව / අහන්න / ආශාව / ඉල්ලීම / කරුණාකර / කාරුණිකව / සතුටු

དུས་ཀ་ཆགས།

dü kap

අනතුර / අවස්ථාව / අවස්ථාවේ / කාලය / කාලගුණ / යුගය / පරිච්ඡේදය / දින / පේදුරු / වේලාව / වයස්ගත / හේතුව

དུས་བསྐལ།

dü kel

අවස්ථාවේ / කාලය / කාලගුණ / යුගය / වේලාව / වයස්ගත

ལོ

lo

අවස්ථාවේ / කාලය / කාලගුණ / යුගය / වේලාව / වසර / වයස / වයස්ගත / වාර්ෂිකව

དུས་ཚོད།

dü tsö

අවස්ථාවේ / කාලය / කාලගුණ / යුගය / වේලාව / වයස / වයස්ගත

དུས་ཚོད།

dü tsö

පැය / අනතුර / අවස්ථාව / අවස්ථාවේ / ඉතා / උසස් / කාලය / කාලගුණ / කන්නයේ / යුගය / දින / දිනය / පේදුරු / ලැබුණ / මහා / වේලාව / වයස්ගත / සැසිය / රැස්වීම / හේතුව / ප්රධාන

དུས་ཡུན།

dü yün

අභ්යවකාශ / අවස්ථාවේ / කාලය / කාලගුණ / කාමරය / යුගය / තත්ත්වය / පේදුරු / වේලාව / වයස්ගත / සැසිය / ස්ථානය / රැස්වීම

ལ

la

අවස්ථාවේ / කාලය / කාලගුණ / යුගය / වේලාව / වයස / වයස්ගත

ཀཊཔིལཱ་ *noun*
kaeṭapailara

པོད་ཙེ་འབྱས
pö tsé bupa

ཕྱེམ་ལ་འབྱས
chem la bupa

ཀཊཡམེན་ *noun*
kaeṭayamaena

མཚོ་སེང་
tso seng

རྒྱ་མཚོའི་སེང་རྒྱུ
gya tsö senggé

ཀཊཱ *noun*
kaeṭa

རྗི་ལི
ji li

གཅན་གཟན་རྒྱ་རིགས
chen zen gyi rik

ཀཌཔཏ *noun*
kaeḍapata

བདེ་མཚོན
da tsön
ཨནན্ཡཏཱ་ཝ / ཀཌཔཏ / རིདྷ་ཡ / པ་ཤ་ཝ / ཡ་ཤ / ཨ་ཡ / ཨ་ཡ / ཨ

མེ་ལོང་
mé long
ཀཌཔཏ / ཀ་ལ

མིག་ཤེལ
mik shel
ཀཌཔཏ / ཀ་ལ

ཤེལ་པོར
shel por
ཀཌཔཏ / ཀ་ལ

པོར་པ་གང
porpa gang
ཀཌཔཏ / ཀ་ལ / ཀ / ཀ

མཚུང་གསལ
tsung sel

ཤེལ
shel
ཀཌཔཏ / ཀ / ཀ

ཀཌཎུ *adj*
kaeḍauṇau

ཆག་ཆགས
chak chagpa

ཀཏ *adj*
kaeta

གནོན་ཉེན་ཡོད་པའི
nö nyen yö pé
ཨ / ཀ

བཟོ་ཉེས
zo nyé
ཨ / ཀ

མ་ལེགས་པའི
ma lek pé
ཨ / ཀ

བྱང་ཉེས
jang nyé
ཨ / ཀ / ད / ཨ / ཀ

ཇཱ་རིས་མེད་པ
ja rismo medpa
ཨ / ཀ

ཀཏ་ནཱ་ *noun*
kaenarai

རྐང་སྙན་རྗི་ཆུང
ké nyen ji chung

ཀཏ་ན་ག་ཤ *noun*
kaenagarau

ཀེང་ག་རུ
keng ga ru

ཀཏ་ཌཱ *noun*
kaenaḍai

རྗི་རིལ
ji ril
ཀ / ཀ / ཀ

ཀུ་རམ
gu ram
ཀ / ཀ / ཀ

ཀཔ་ཝ *noun*
kaepavaīma

འགན་ལེན
gen len
ཨ / ཀ / ཀ / ཨ / ཀ

ཟློ་འདོད
lo dö

ཁས་ལེན
khé len
ཀ / ཨ / ཀ

ཀཔ *noun*
kaepaiṭala

བདོག་ཐེག
dok té
ཀ / ཏ / ཀ / ཨ

རྒྱལ་ས་ཐེ་བ
gyel sa tewa
ཀ / ཨ

མ་རྩ
ma tsa
ཀ / ཨ

ཀ་ཆེན་མཁུ་ཏོ
ka chen gu to
ཀ / ཨ

ཀ་ཕ *verb*
kaepaīmae

པོག་ནི
pok ni
ཀ / ཀ / ཨ / ཨ

སེམས་ཁར་པོག་ནི
sem khar pok ni
ཀ / ཀ

སོ་རྐྱེ་ནི
so kyé ni
ཀ / ཀ

བཏོག་ནི
tok ni
ཀ / ཀ / ཀ / ཨ / ཨ

བཏོན་ནི
tön ni
ཀ / ཀ

ཀ་ཏ *verb*
kaematai

གདམ་ཁ་རྒྱབ་ནི
dam kha kyap ni
ཀ / ཨ / ཨ / ཨ / ཨ / ཨ / ཨ / ཨ / ཨ

གདམ་ནི
dam ni
ཀ / ཨ / ཨ / ཨ

ཀ་ཏ *noun*
kaeraṭa

ལ་ཕུག་དམར་པོ
la puk marpo

ཀ་ཤ *noun*
kaeramala

ཀུ་རམ
gu ram
ཀ / ཀ / ཀ

ཀ་ལ *noun*
kaeralaikaāra

ངོ་ལོག
ngo logpa

ངོ་ལོག་པའི
ngo lok pé

ངོ་རྒོལ་བ
ngo gölwa

ངོ་རྒོལ་གྱི
ngo göl gyi
ཀ / ཝ / ཝ / ཨ / ཨ

ཀ་ལ *noun*
kaeraælala

ངོ་རྒོལ
ngo göl
ཨ / ཨ / ཨ / ཨ / ཨ / ཨ / ཨ / ཨ / ཨ / ཨ / ཨ

ངོ་ལོག ངོ་རྒོལ
ngo lok ngo göl

ཀ་ས *noun*
kaesasa

ཟླ
lo

ཟླ་ལོང་ནི
lo long ni

ཟླ་འབར་ནི
lo bar ni

ཟླ་ནས
lo né

ཟླ་འཁོག་ནི
lo khok ni

ཀ་ཤ *noun*
kaesainaeā

རྒྱན་ཚེ་ཁང
gyen tsé khang

ཀ་ཤ *verb*
kaesaīma

གཡའ་ནི
ya ni
ཀ / ཀ

འབད་དགོ་མཁོ་ནི
bé go no ni
ཀ / ཀ

ཀ་ལ *noun*
kaæ̣lalaka

ངན་འབྲས
ngen dré

ཤུལ་ངན
shül ngen

མེན་འབྲས
men dré

མ་ཤུལ
ma shül
ཨ / ཨ

མ་འབྲས
ma dré

ཀ་ནོ *noun*
kaæenaeā

སྒྲ་ཁྱུང
dru chung

ཀ་ད *noun*
kaædarakama

ཆགས་སེམས
chak sem
ཨ / ཨ / ཨ / ཨ / ཨ / ཨ / ཨ / ཨ / ཨ / ཨ /

ཆུལ্ལ་ལ་ka

ཆུལ্ལ་ལ།
kaælalaka

noun

ཐོང་ལྕགས།
tong chak
ཕུང་ཁ / ཆུལ্ལ་ལ / ཁ་ལྟེ་ཞིག / ཧ་ཡུལ

ལྷ་ལྐེལ
la kel
ཕུང་ཁ / ཆུལ্ལ་ལ / ཁ་ལྟེ་ཞིག / ཧ་ཡུལ

ཡན་ལག་ཆ་ལྟན
yen lak cha tren
ཕུང་ཁ / ཆུལ্ལ་ལ / ཁ་ལྟེ་ཞིག / ཧ་ཡུལ

རྩུབ་སྒྲོད་ནི
rup chö ni
ཕུང་ཁ / ཆུལ্ལ་ལ / ཁ་ལྟེ་ཞིག / ཧ་ཡུལ

གཞན་ལྷ་ལྷབ་ནི
zhen lu lap ni
ཕུང་ཁ / ཆུལ্ལ་ལ / ཁ་ལྟེ་ཞིག / ཧ་ཡུལ

ས་སོར་འཕྲལ་ནི
so sor chel ni
ཕུང་ཁ / ཆུལ্ལ་ལ / ཁ་ལྟེ་ཞིག / ཧ་ཡུལ

འཕྲལ་སྟོན་པའི་ཚིག ཕྲུགས
trap tön pé tsik chok
ཕུང་ཁ / ཆུལ্ལ་ལ / ཁ་ལྟེ་ཞིག / ཧ་ཡུལ

དཔེ
pé
ཕུང་ཁ / ཨ་རྡོ་ཤ / ཆུལ্ལ་ལ / ཤ་ཡུ་ཏི / ཁ་ལྟེ་ཞིག / ཧ་ཡུལ

ཡོངས་རྫོགས
yong dzok
ཕུང་ཁ / ཨ་ཐུན / ཆ་ལ / ཆུལ্ལ་ལ / ཁ་ལྟེ་ཞིག / ཧ་ཡུལ / ཚ་ལ / ཚ་ལ / ཚ་

kairaīma — prep

ཚུན་ཚོ

tsün tsö

ཁྲིམ / ད་ཀ་ / ཁ / ཁྱིས / ས་ཏཱ / ས་ཁ / ས་ཁ / ས་ཁ

ཉུང་བ

nyungwa

ཨཁ / ཀུཌཱ / ཀེཏི / ནොวැදගත් / සුළු

ཉུང་ཉུང་

nyung nyung

ཀུཌཱ / ཀེཏི / ලිවිල් / නොවැදගත් / සුළු

གལ་གནང་ཁུང་ཀྱེ

gel né chung kü

ཨཁ / ཀུཌཱ / ཀེཏི / නොවැදගත් / සුළු

བསྡུས་བསྡུས

dü dü

ཨཁ / ཨཱལོཀ / ආලෝකවත් / ཀུཌཱ / ཀེཏི / චාම් / දිලිසෙන / දීප්තිමත් / නොවැදගත් / සරල / සුළු

བསྡུས་པའི

dü pé

ཨཁ / ཀུཌཱ / ཀེཏི / නොවැදගත් / සුළු

བསྡུས་རྩིག

dü tsik

ཨཁ / ཀུཌཱ / ཀེཏི / නොවැදගත් / සුළු

དུས་ཡུན་སྤུང་ཀུ

dü yün tung ku

ཨཁ / ཀུཌཱ / ཀེཏི / නොවැදගත් / සුළු

སེམས་ཁུང་

sem chung

ཀུཌཱ / ཀེཏི / නොවැදගත் / සුළු

གལ་མི་ཆེ་བའི

gel mi chewé

ཀུཌཱ / ཀེཏི / නොවැදගත் / සුළු

མ་ལང་བར

ma langwar

ཨཁ / ཀུཌཱ / ཀེཏི / නොවැදගත் / සුළු

གལ་གནང་ཁུང་བའི

gel né chungwé

ཀུཌཱ / ཀེཏི / ද්විතීයික / නොවැදගත் / සුළු

དཀོན་དྲགས

kön drak

ཨཁ / ཀཔཱ / ཀུཌཱ / ཀེཏི / කලාතුරකින් / දුරස්ථ / දුර්ලභ / නොවැදගත் / සුළු / හිඟය / හිඟයක්

དཀོན་ཏེ

kön té

ཨཁ / ཀུཌཱ / ཀེཏི / නොවැදගත் / සුළු

མ་ལངམ

ma langam

ཨཁ / ཀུཌཱ / ཀེཏི / නොවැදගත் / සුළු / හිඟය / හිඟයක්

དུམ་གྲ་ཅིག་སྦེ

dum dra chik bé

ཀུཌཱ / ཀེཏི / ලිවිල් / නොවැදගත் / සුළු

ཀཌཱ *verb*

kauḍau

ཤུགས་སྦེ་ཐོགས་ནི

shuk bé tok ni

དཀྲུམ་མི

trum ni

ཀུཎཱ་ཏུ *noun*

kauṇāṭau

གནམ་གཤིས་རྩུབ་དྲགས

nam shi tsup drak

ཀུཎཱ་ཏུ / ཀུཎཱ་ཏུཝ

མ་མཐུན་པའི

ma tün pé

ལུང་འཚུབ་དང་ལུང་ཆར་ཏ

lung tsup dang lung char ta

ཀུཎཱ་ཏུ / ཀུཎཱ་ཏུཝ

ཆར་ལུང་

char lung

ཀུཎཱ་ཏུ / ཀུཎཱ་ཏུཝ

དཀྲུག་རྐྱེན

truk kyen

ཀུཎཱ་ཏུ / ཀུཎཱ་ཏུཝ / ඩයිනමයිට්

ཀུཎཱ་ཏུཝ *noun*

kauṇāṭauva

ཆར་ལུང་

char lung

ཀུཎཱ་ཏུ / ཀུཎཱ་ཏུཝ

ལུང་འཚུབ་དང་ལུང་ཆར་ཏ

lung tsup dang lung char ta

ཀུཎཱ་ཏུ / ཀུཎཱ་ཏུཝ

གནམ་གཤིས་རྩུབ་དྲགས

nam shi tsup drak

ཀུཎཱ་ཏུ / ཀུཎཱ་ཏུཝ

དཀྲུག་རྐྱེན

truk kyen

ཀུཎཱ་ཏུ / ཀུཎཱ་ཏུཝ / ඩයිනමයිට්

ཀུཎུ *noun*

kauṇau

དྲེག་པ

drek pa

བཙོག་པ

tsok pa

අපවිත්ර / කළු / කුණු / තීග්රෝ

མེད་པ་ཐལ་ནི

medpa tel ni

རུལ་ནི

ཀུཏུཧལཡ *noun*

kautauhalaya

གོ་འདོད

go dö

කුතූහලය / කියුරියෝසිටි

ཤེས་འདོད

shé dö

පොලී / අභිලාෂය / උනන්දුවෙන් / කුතූහලය / කියුරියෝසිටි

མཚར་དངོས

tsar ngö

කුතූහලය / කියුරියෝසිටි

ཀུནིས་ས་ཨཱ *noun*

kaunaisasaā

ཁི་རྩོང་གམ་པུ

chi tong kam pu

ඉස්සන් / කුනිස්සා

ཀུཔ་རཀཊ *adj*

kauparakaṭa

ངན་གྲགས་ཅན

ngen drak chen

ངན་པའི་མིང་གཏམ་ཅན

ngen pé ming tam chen

བཀྲ་མ་ཤིས

tra ma shispa

කුප්රකට / යක්ෂයා / යක්ෂයාගේ

ཀུམནཏ་རཎ *noun*

kaumanataraṇa

གཡོ་ཐབས

yo tap

කුමන්ත්රණ / කුමන්ත්රණයක් / පාවාදීම

གྱོས་ངན

gyö ngen

කුමන්ත්රණ / කුමන්ත්රණයක් / සිතියම / සැලැස්ම

ངན་འཆར

ngen char

කුමන්ත්රණ / කුමන්ත්රණයක්

ངན་གཤོམ

ngen shom

කුමන්ත්රණ / කුමන්ත්රණයක්

སྤྲོ་ཤུགས

tro shuk

උද්යෝගය / කුමන්ත්රණ / කුමන්ත්රණයක්

ཁྲོ་ལ

trowa

පොලී / අභිලාෂය / උද්යෝගය / උනන්දුවෙන් / කුමන්ත්රණ / කුමන්ත්රණයක් / කුසගින්න / ජෝසි / විනෝද

ཀུནཏ་ཏ་ར་ཎ *noun*

kaumanataraṇayaka

གཡོ་ཐབས

yo tap

කුමන්ත්රණ / කුමන්ත්රණයක් / පාවාදීම

ཁྲོ་ལ

trowa

පොලී / අභිලාෂය / උද්යෝගය / උනන්දුවෙන් / කුමන්ත්රණ / කුමන්ත්රණයක් / කුසගින්න / ජෝසි / විනෝද

ཁྲོ་ཤུགས

tro shuk

උද්යෝගය / කුමන්ත්රණ / කුමන්ත්රණයක්

ངན་གཤོམ

ngen shom

කුමන්ත්රණ / කුමන්ත්රණයක්

གྱོས་ངན

gyö ngen

කුමන්ත්රණ / කුමන්ත්රණයක් / සිතියම / සැලැස්ම

ངན་འཆར

ngen char

කුමන්ත්රණ / කුමන්ත්රණයක්

ཀུམ་ར་ཡ *noun*

kaumaraiya

ངའ་བདག་སྐུ་འཁོར་མོ

nga dak ku khor mo

སྲས་མོ

sasmo

རྒྱལ་པོའི་སྲས་མོ

gyel pö sasmo

སྲས་ཀྱི་ཕྱམ

sé kyi cham

ཀུམ་ཧ *noun*

kaumabha

དུས་སྦྱོར་བུམ་པ

dü jor bum pa

ཀུ་མཱ་ར་ཡ *noun*

kaumaārayaā

རྒྱལ་སྲས

gyel sé

ངའ་བདག་སྐུ་འཁོར་པོ

nga dak ku khor po

སྲས

sé

ཀུ་རཱ་ཡ *noun*

kauraumaiṇaiyaā

ཨ་ཝ་གླང

a wa lang

ཀུ་ར་ལ *noun*

kauraulaæ

དང་བྱེམ

dang jem

ཀུ་ར་ཨ *verb*

kaurausa

རིགས་བསྲེ་ནི

rik sé ni

རིགས་བསྲེས

rik sé

མིན་རྟགས

min tak

རྐེད་པ་བཏོག་འགྱོ་ནི

kedpa tok gyo ni

རྒྱ་གྲམ་གྱི་རྟགས

gya dram gyi tak

ཡེ་ཤུའི་ངོ་རྟགས

yé shü ngo tak

རྒྱ་གྲམ་ཕོག་ནི

gya dram pok ni

ཀུ་ར་ལཱུ *noun*

kaurauḷau

བྱི་ཞུ་ཁུང

jiu chung

ཀུ་ར་ལཱ / ཆར་ལྕགས

འདབ་ཆགས

dap chak

ཇ

ja

ཀུ་ལ་པ་ཏི *noun*

kaulapatai

གཙུག་ལག་གཙོ་འཛིན

tsuk lak tso dzin

གཞུང་གི་དབུ་ཁྲིད

zhung gi u tri

ཀུ་ལཱ *verb*

kaulaī

ལྷ་ཁར་ལེན་ནི

la khar len ni

ལྷ་ཁར་གཏང་ནི

la khar tang ni

བཉ་བར་བྱིན་ནི

nya bar jin ni

ཀུ་ལཱ / ණය

བཉ་ནི

nya ni

ཀུ་ལཱ / ණය

ཀུཥཎ་ noun
kauṣana

འགོལ་གཏན།
böl den
ཀུཥཎ་ / ᠮᠡᠳᠦᠪᠡ

འགོལ་ཤཱཔ
böl shap

རྒྱབ་སྨོན
gyap nön

ཀུསགིན་ན noun
kausagainana

བཀྲེས་སྐོམ
tré kom

ཟ་ཁམས
za kham

སྟོ་ཁམས
to kham

རེ་འདོད
ré dö
අපේක්ෂාව / අභිලාෂය / අවශ්‍ය / ආශාව / ඉල්ලුම / කුසගින්න / ඛලාපොරොත්තුව / ඛලාපොරොත්තුවෙන් / සිහිනය / හෝප්

འདོད་པ
dö pa
පොලී / අදහස / අභිලාෂය / අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ආශාව / ඉල්ලීම / ඉල්ලුම / උනන්දුවෙන් / කරුණාකර / කාරුණිකව / කෑදරකම / කුසගින්න / දැනුම / සතුටු

དང་འདོད་སྦོམ
dang dö bom

ཁྲོ་བ
trowa
පොලී / අභිලාෂය / උද්යෝගය / උනන්දුවෙන් / කුමන්ත්‍රණ / කුමන්ත්‍රණයක් / කුසගින්න / ජෝයි / විනෝද

ཀུསལཏཱ noun
kausalataā

དགེ་བ
gewa

ལེགས་རྒྱན
lek shom
අලංකාරය / ආලෝක / ආලෝකවත් / උචිත / කදිම / කුසලතා / නිරෝගී / ඝන / දිලිසෙන / දීප්තිමත් / ධනවත් / බලවත් / බලසම්පන්න / බහුල / රූපලාවන්ය / ශක්තිමත් / සුදුසු / සාධාරණ / සුන්දර / හිතකර / පැහැදිලි / පොහොසත්

ལེགས་རྟེན
lek tön
කුසලතා / ලේඛනය / රෙජිස්ටර් / වාර්තා

པན་ཡོན
pen yön
කුසලතා / ලාභය / ප්‍රතිලාභ

བསོད་ནམས
sö nam
ඉරණම / කුසලතා

གཟེངས་རྟེན
zeng tön

ཀུསལཱན noun
kausalaāna

པོར་པ་གང་
porpa gang
කැඩපත / කුසලාන / ග්ලාස් / ඛඳුන / බේසම

པོར་པ་གང་གི་རྩེ
porpa gang gi tsé
කුසලාන / ඛඳුන / බේසම

པོར་པ
porpa
කුසලාන / ඛඳුන / බේසම

པོར་པའི་དཔྱིས་ཅན
por pé yip chen
කුසලාන / ඛඳුන / බේසම

རྩེད་མོའི་སྐབས་རྒྱལ་ཁ་སྟོད་པའི་རྡུགས་ཏ
tsé mö kap gyel kha top pé t
කුසලාන / ඛඳුන / බේසම

དཀར་ཡོལ
kar yöl
කුසලාන / චීනය / ඛඳුන / බේසම / පෝසිලේන්

རྒྱལ་རྡུགས
gyel tak
ආරක්ෂා / ආරක්ෂක / රැකවරණ / කුසලාන / කුසලානය / ගැලවීම / බේරාගන්න / ඛඳුන / බේසම / මුදවාගැනීමේ / සුරකින්න / පළිහ

པོར་དཔྱིས
por yip
කුසලාන / ඛඳුන / බේසම

ཀུསལཱནཡ noun
kausalaānaya

དྲན་རྟེན
dren ten
කුසලානය / ස්මාරකය

རྒྱལ་རྡུགས
gyel tak
ආරක්ෂා / ආරක්ෂක / රැකවරණ / කුසලාන / කුසලානය / ගැලවීම / බේරාගන්න / ඛඳුන / බේසම / මුදවාගැනීමේ / සුරකින්න / පළිහ

རྡུགས་མ
tak ma
කුසලානය / පදක්කම

ཀུཧཀཏཱཝཡ noun
kauhakatavaya

མིན་རྫུ
min dzu

ཚ་གྱང་མ་ལང་རུང་ལངས་བཟུམ་བཟོ་བཟོ
tsa gyang ma lang rung lang

ཨིན་རྫུ
in dzu

རྩུལ་འཆོས
tsül chö

ཀུཧརཡ noun
kauharaya

དོང་
dong
කඳුළු / කුහරය / බේ / හැරූ / හොලෝ

ཧོག་ཀ
hok ka
කඳුළු / කුහරය / හැරූ

བསུན་ནི
sün ni
කුහරය / හැරූ

དབངས་མོ་ངལ་ནི
wangmo ngel ni
කුහරය / හැරූ

ཞེ་བསུན་ནི
zhé sün ni
කුහරය / හැරූ

བཟོད་ནི
zö ni
ඉවසා / කුහරය / බෙයාර් / වලසා / හැරූ

ཀུཧཱུ noun
kauhauṁbau

གྱོག་མོ
gyok mo

ཀུཧཱུཾཝཱ noun
kauhauṁbauvaā

སྡེ
dé
පොකුරු / පැකේජය / පැකට් / කුහුඹුවා / බලහත්කාරයෙන් / මාලිගාව / විදුලිබල / සංගමයේ / සංසදය / සභාවේ / සමාජය / සමූහයක් / හර්ඩ් / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය

ཁྱུ་ཚོགས
khyu tsok

ཁྱུ
khyu
කුහුඹුවා / හර්ඩ්

ཀཱུཊཡ noun
kaūḍaya

ཨ་ལོང་དང་བྲྭ
a long dang drawa
කූඩය / පැසිපන්දු

བྲ་རིལ་ཙུག་ས་ཧོ
dra ril tsuk sé hö
කූඩය / පැසිපන්දු

ཀུ་ཏོ
ku to
කූඩය / මුඛයෙන් / මුවින් / පැසිපන්දු

ལག་གཟེམ
lak zem
කූඩය / පැසිපන්දු

ལག་གཟེམ་གང་
lak zem gang
කූඩය / පැසිපන්දු

ཏི་རུ་ལྷམ་མ་འདྲ་བའི་སྡེ
ti ru lham ma drawé dé
කූඩය / පැසිපන්දු

ཀཏཱགཞཏཱ noun
kaṭagnataāva

བཀྲིན་དགའ་ཚོར
trin ga tsor
කෘතඥතාව / ස්තුතියි

བཀྲིན་བསམ་ནི
trin sam ni
කෘතඥතාව / ස්තුති

བཀའ་དྲིན་བསམ་པ
ka drin sam pa
කෘතඥතාව / ස්තුතියි

བཀའ་དྲིན་ཆེ
ka drin ché
කෘතඥතාව / ස්තුතියි

དགའ་ཚོར་བསྐྱེད་པ
ga tsor kyé pa
කෘතඥතාව / ස්තුතියි

དགའ་ཚོར་བསམ་ནི
ga tsor sam ni
කෘතඥතාව / ස්තුති

བཀའ་དྲིན་དྲན་པ
ka drin dren pa
කෘතඥතාව / ස්තුතියි

ཀཤིམ adj
kaṭaima

བཅོས་མ
chö ma
කෘතිම / කල්පිතය / ප්‍රබන්ධ

རྫུན་མ
dzün ma

བཟོ་བཟོ་བའི
zo zowé

ཀཪྨཱ noun
kaṛmai

འབུས
bupa

འབུས་ཆགས
bupa chak

ཀཪྵཱཀཪྨ noun
kaṛṣaikarama

སོ་ནམ་རིག་པ
so nam rik pa

ཞིང་ལྷ
zhing la

སོ་ནམ
so nam

ཀཻཊཱུ *adj*

kaeṭatau

ཇ་ཁི་ཁི

ja chi chi

අලංකාර / කෙට්ටු / දඩ / සියුම් / සිහින් / සුන්දර / හැඩකාර

ཇ་རྡེས་རྡེས

cha dem dem

කෙට්ටු / දුබල / දුර්වල / සිහින්

ཁ་བ

tra ba

කුඩා / කෙටි / කෙට්ටු / ලිට්ල් / දුබල / දුර්වල / නොවැදගත් / සුළු / සිහින්

སྦས་ཤོག་ཤོ

sap shok sho

කෙට්ටු / දැඩි / සිහින්

ལྷ་སི་སི

lha si si

කෙට්ටු / දැඩි / සිහින්

ཁུང་ཀུ

chung ku

අඩු / ආලෝක / ආලෝකවත් / කුඩා / කෙටි / කෙට්ටු / ලිට්ල් / දැඩි / දුබල / දිලීසෙන / දීප්තිමත් / දුර්වල / නොවැදගත් / සුලු / සුළු / සිහින්

ཇ་སི་སི

cha si si

කෙට්ටු / පටු / දැඩි / දුබල / දුර්වල / සිහින්

དུམ་གྲ

dum dra

අඩු / කෙට්ටු / දැඩි / සිහින්

ཁྲི་མ

ché ma

අංශු / කෙට්ටු / දඩ / සියුම් / සිහින්

ཀཻཏི *adj*

kaeṭai

ཁ་བ

tra ba

කුඩා / කෙටි / කෙට්ටු / ලිට්ල් / දුබල / දුර්වල / නොවැදගත් / සුළු / සිහින්

མར་བཅག་ནི

mar chak ni

අඩු / අවම / කෙටි / හැරියේ

མར་ཕབ་ནི

mar pap ni

අඩු / අවම / කෙටි / හැරියේ

ཉུང་ཉུང

nyung nyung

කුඩා / කෙටි / ලිට්ල් / නොවැදගත් / සුළු

ཉུང་སུ་ཅིག་སྦེ

nyung su chik bé

කුඩා / කෙටි / ලිට්ල් / නොවැදගත් / සුළු

ཉུང་སུ་བཟོ་ནི

nyung su zo ni

අඩු / අවම / කෙටි / හැරියේ

ཉུང་བ

nyungwa

අඩු / කුඩා / කෙටි / නොවැදගත් / සුළු

སེམས་ཁུང

sem chung

කුඩා / කෙටි / නොවැදගත් / සුලු

མཚོ་ཙང་སྤུང་ཀུ

to tsé tung ku

අඩු / කුඩා / කෙටි / නොවැදගත් / සුළු

ཚ་ཁུང་བའི

tsa chungwé

කුඩා / කෙටි / නොවැදගත් / සුළු

ཚཔ་ཁུང་གི

tsap chung gi

අඩු / කුඩා / කෙටි / නොවැදගත් / සුළු

ཁྱུང་ཀུ

tung ku

අඩු / කුඩා / කෙටි / නොවැදගත් / සුළු

དཔྱག་མ་ལངས

uk ma langam

අඩු / කුඩා / කෙටි / නොවැදගත් / සුළු

དཔྱག་ཐག་ཁྱུང་ཀུ

uk tak tung ku

අඩු / කුඩා / කෙටි / නොවැදගත් / සුළු

མ་ལང་བར

ma langwar

අඩු / කුඩා / කෙටි / නොවැදගත් / සුළු

ཐག་ཁྱུང་ཀུ

tak tung ku

අඩු / කුඩා / කෙටි / නොවැදගත් / සුළු

ཁུང་ཀུ་བཟོ་ནི

chung ku zo ni

අඩු / අවම / කෙටි / හැරියේ

མ་ལངས

ma langam

අඩු / කුඩා / කෙටි / නොවැදගත් / සුළු / හිඟය / හිඟයක්

བསྡུས་ཅོག་ཡང་ཁྱུང་ཀུ

dü tsik yang tung ku

අඩු / කුඩා / කෙටි / නොවැදගත් / සුළු

ཁུང་ཀུ

chung ku

අඩු / ආලෝක / ආලෝකවත් / කුඩා / කෙටි / කෙට්ටු / ලිට්ල් / දැඩි / දුබල / දිලීසෙන / දීප්තිමත් / දුර්වල / නොවැදගත් / සුලු / සුළු / සිහින්

དོན་ཁུང་གི

dön chung gi

කුඩා / කෙටි / නොවැදගත් / සුලු

སྒ་གདངས་དམའ་བ

dra dang mawa

අඩු / කුඩා / කෙටි / නොවැදගත් / සුළු

བསྡུས་བསྡུས

dü dü

අඩු / ආලෝක / ආලෝකවත් / කුඩා / කෙටි / චාම් / දිලීසෙන / දීප්තිමත් / නොවැදගත් / සරල / සුළු

བསྡུས་པའི

dü pé

අඩු / කුඩා / කෙටි / නොවැදගත් / සුළු

དཀོན་དྲག

kön drak

අඩු / කපා / කුඩා / කෙටි / කලාතුරකින් / දුරස්ථ / දුර්ලභ / නොවැදගත් / සුළු / හිඟය / හිඟයක්

དུས་ཡུན་ཁྱུང་ཀུ

dü yün tung ku

අඩු / කුඩා / කෙටි / නොවැදගත් / සුළු

དུམ་གྲ་ཅིག་སྦེ

dum dra chik bé

කුඩා / කෙටි / ලිට්ල් / නොවැදගත් / සුළු

གལ་མི་ཆེ་བའི

gel mi chewé

කුඩා / කෙටි / නොවැදගත් / සුළු

གལ་གནད་ཁུང་ཀུའི

gel né chung kü

අඩු / කුඩා / කෙටි / නොවැදගත් / සුළු

དཀོན་ཏེ

kön té

අඩු / කුඩා / කෙටි / නොවැදගත් / සුළු

གལ་གནད་ཁུང་བའི

gel né chungwé

කුඩා / කෙටි / ද්විතීයික / නොවැදගත් / සුළු

ཨ་ཙི་ཅིག་སྦེ

a tsi chik bé

කුඩා / කෙටි / ලිට්ල් / නොවැදගත් / සුළු

བསྡུས་ཅོག

dü tsik

අඩු / කුඩා / කෙටි / නොවැදගත් / සුළු

ཀཻལ *noun*

kaela

ཁ་ཆུ

kha chu

ཁ་ནང་རྩོན་པའི་ཆུ

kha nang tön pé chu

ཀཻལིན་མ *adj*

kaelainama

སྐྱོན་མེད

kyön mé

අයිතිය / උචිත / කෙලින්ම / නිවැරදි / සුදුසු / හරියටම

ཁང་ཏང་ཏ

trang tang ta

අවංක / අවංකව / උචිත / කෙලින්ම / ජරපත් / නිවැරදි / සුදුසු

འོས་ལྡན

ö den

අනුකූල / උචිත / කෙලින්ම / නිවැරදි / නිසි / සුදුසු / පැහැදිලි / ප්‍රත්‍යක්ෂ

འོས་པ

ö pa

උචිත / කෙලින්ම / නිවැරදි / සුදුසු

རན་པ

ren pa

උචිත / කෙලින්ම / නිවැරදි / සුදුසු / නිහතමානී

ཐང་ཀར

té kar

උචිත / කෙලින්ම / පැහැලි / නිවැරදි / සුදුසු

ཏན་ཏན

ten ten

අයිතිය / ආරක්ෂක / ආරක්ෂිත / ආරක්ෂිත / ආරක්ෂිතව / උචිත / කෙලින්ම / ඝන / බලවත් / බලසම්පන්න / නිවැරදි / නිරවද්‍යතාව / ශක්තිමත් / නිසැකවම / නිසැකවම / සුදුසු / සමාගම / ස්ථිරව / හරියටම

ཐོབ་དབང་

top wang

අයිතිය / ඉල්ලුම / උචිත / කෙලින්ම / පනත / නිවැරදි / ශීර්ෂය / සුදුසු / හරියටම / හිමිකම

ངེས་བདེན

ngé den

අයිතිය / ආරක්ෂිත / උචිත / කෙලින්ම / පනත / නිවැරදි / නිරවද්‍යතාව / නිසැකවම / සුදුසු / සැබෑ / හරියටම

ཁང་ཁང

trang trangam

උචිත / කෙලින්ම / නිවැරදි / සුදුසු

ཁྲིག་ཁྲི

trik tri

අනුකූල / අයිතිය / උචිත / උචිත / කපටි / කෙලින්ම / කෙලින්ම / නීතිපතා / නිවැරදි / නිවැරදි / නිරවද්‍යතාව / නිසි / පිරිසිදු / සුදුසු / සුදුසු / හරියටම

ཁྲིག་ཁྲི

trik tri

අනුකූල / අයිතිය / උචිත / උචිත / කපටි / කෙලින්ම / කෙලින්ම / නීතිපතා / නිවැරදි / නිවැරදි / නිරවද්‍යතාව / නිසි / පිරිසිදු / සුදුසු / සුදුසු / හරියටම

སྲིམས་མཐུན

trim tün

අයිතිය / උචිත / කෙලින්ම / පනත / නිවැරදි / සුදුසු / හරියටම

འཕྲུལ་མེད

trül mé

අයිතිය / උචිත / කෙලින්ම / නොවරදින / නිවැරදි / නිරවද්යතාව / සුදුසු / හරියටම

ཙམ

tsam

උචිත / කෙලින්ම / නිවැරදි / සුදුසු

ཚར་གཅིག་གུ

tsar chik gu

අකල් / ඉක්මන් / කඩිනමින් / කෙලින්ම / ක්ෂණිකව / මුල් / වේගවත් / වහාම

གཡས་ཕྱོགས་རྒྱ

yé chok kyi

අයිතිය / උචිත / කෙලින්ම / පනත / නිවැරදි / සුදුසු / හරියටම

འཇམ་རྟོང་རྟོ

jam tong to

ආලෝක / ආලෝකවත් / ඊසි / උචිත / කෙලින්ම / චාම් / දුබල / දිලිසෙන / දීප්තිමත් / දුර්වල / මූලික / නිවැරදි / සරල / සුදුසු / පහසුවෙන්

འབའ་ཞིག་གཅིག་ཁར

ba zhik chik khar

උචිත / කෙලින්ම / නිවැරදි / සුදුසු

ཙང་སྡང་གི

tsé dang gi

ඇති / උචිත / කෙලින්ම / නිවැරදි / සුදුසු / සාධාරණ / ප්රමාණවත්

འདི་གི་ཧེ་མ་རང

di gi hé ma rang

අකල් / ඉක්මන් / කඩිනමින් / කෙලින්ම / ක්ෂණිකව / මුල් / වේගවත් / වහාම

ཧིང་སང་ས

hing sang sa

උචිත / කපටි / කෙලින්ම / ක්ලීන් / දියර / ද්රව / මෘදු / මිහිරි / නිවැරදි / වඳ / පිරිසිදු / සුදුසු / සුමුදු

བར་ཆད་མེད་པའི

bar ché mé pé

උචිත / කෙලින්ම / නිවැරදි / සුදුසු

ཅིག་རང

chik rang

උචිත / කෙලින්ම / නිවැරදි / සුදුසු

ད་ཋོ

da to

උචිත / කෙලින්ම / තවමත් / දැන් / නමුත් / නැවත / නිවැරදි / සුදුසු / සාමකාමී / නිහඬව

ད་ཋོ་རང

da to rang

අකල් / අයිතිය / ඉක්මන් / උචිත / කඩිනමින් / කෙලින්ම / ක්ෂණිකව / පනත / මුල් / වේගවත් / නිවැරදි / වහාම / සුදුසු / හරියටම

དེ་ཁ་རང

dé kha rang

අකල් / ඉක්මන් / කඩිනමින් / කෙලින්ම / ක්ෂණිකව / මුල් / වේගවත් / වහාම

དེ་མ་རྒྱ་ཏུ

dé ma tak tu

අකල් / ඉක්මන් / කඩිනමින් / කෙලින්ම / ක්ෂණිකව / මුල් / වේගවත් / වහාම

ལངས

langam

ඇති / උචිත / කෙලින්ම / නිවැරදි / සුදුසු / සාධාරණ / ප්රමාණවත්

བདེན་པ

den pa

අයිතිය / ඇත්ත / උචිත / කෙලින්ම / පනත / නිවැරදි / විශ්වාසවන්ත / සත්යය / සුදුසු / සැබෑ / හරියටම

འབའ་ཞིག

ba zhik

උචිත / කෙලින්ම / නිවැරදි / සුදුසු

འདི་གི་ཤུལ་མ་རང

di gi shül ma rang

අකල් / ඉක්මන් / කඩිනමින් / කෙලින්ම / ක්ෂණිකව / මුල් / වේගවත් / වහාම

འདི་རང

di rang

අතිශයින් / ඉතා / උචිත / කෙලින්ම / නිවැරදි / සුදුසු / සර්වසම

འདི་འགྲོ་ལས་རང

di tro lé rang

අකල් / ඉක්මන් / කඩිනමින් / කෙලින්ම / ක්ෂණිකව / මුල් / වේගවත් / වහාම

དྲང་པོ

drang po

අඛණ්ඩතාවය / අයිතිය / අයිතිය / අවංක / අවංක / අවංකව / උචිත / උචිත / කෙලින්ම / කෙලින්ම / පනත / පනත / නිවැරදි / නිවැරදි / විශ්වාසවන්ත / සත්යය / පිරිසිදු / සුදුසු / සුදුසු / සැබෑ / හරියටම / හරියටම

དྲང་པོ

drang po

අඛණ්ඩතාවය / අයිතිය / අයිතිය / අවංක / අවංක / අවංකව / උචිත / උචිත / කෙලින්ම / කෙලින්ම / පනත / පනත / නිවැරදි / නිවැරදි / විශ්වාසවන්ත / සත්යය / පිරිසිදු / සුදුසු / සුදුසු / සැබෑ / හරියටම / හරියටම

དྲང་པོར

drang por

අයිතිය / ඇත්තටම / උචිත / කෙලින්ම / පනත / නිවැරදි / සුදුසු / හරියටම

འཛོལ་མེད

dzöl mé

අයිතිය / උචිත / කෙලින්ම / නොවරදින / නිවැරදි / නිරවද්යතාව / සුදුසු / හරියටම

རྒྱུན་ཆད་མེད་པའི

gyün ché mé pé

උචිත / කෙලින්ම / නිවැරදි / සුදුසු

བདེན

den

අයිතිය / උචිත / කෙලින්ම / නිවැරදි / සුදුසු / හරියටම

කෙළ *verb*

kaeḷa

ཚིལ་མ་བཀོ་ནི

tsil ma ko ni

སྦུལ་ཐ་བུ

bül ta bu

ཁ་ནང་ལས་བཀོ་ནི

kha nang lé ko ni

කේක් *noun*

kaeka

མངར་ཁུར

ngar khur

කේන්ද්රගත *noun*

kaenadaragata

གནད་དོན

né dön

අනියම් / අහන්න / ඉල්ලුම / රැකියා / කාමරය / කේන්ද්රගත / ගිහි / තත්ත්වය / තේමාව / පේදුරු / දෙයක් / පදනම / ද්රව්ය / මූලික / වැඩ / විෂය / වස්තුව / ව්යාපාරය / ව්යාපාරික / ව්යාපාරයක් / පස / සංසිද්ධිය / ස්ථානය / හේතුව / ප්රියතම / ප්රශ්නය

කේබල් *noun*

kaebala

ཕྱག་ཐག

chak tak

කේබල් / දාම

སྐྱེ་ཐག

lok tak

ཕྱག་ཐག་སྐྱེ་རྒྱུ

chak tak lok kü

སྐྱེ་ཐག ཕྱག་འཛིན

lok tak chak trin

කොංග්රසය *noun*

kaeāṁgarasaya

འཛོམས་འདུ

dzom du

කොංග්රසය / සමූළුව / සම්මේලනය / සම්මන්ත්රණය / සැසිය / රැස්වීම

གང་གེ་རེ

kang geresi

སྲིད་དོན་ཚོགས་པ

si dön tsok pa

කොංග්රසය / පක්ෂය / පාර්ශවය

කොක්කෙන් *noun*

kaeākakaena

གོ་མ

ko ma

කොක්කෙන් / හූක්

གོ་མ་གི་ས་གཟུང་ནི

ko ma gi zung ni

කොක්කෙන් / හූක්

කොකේන් *noun*

kaeākaena

གོ་གེན

ko ken

කොටස *noun*

kaeāṭasa

ཙན་པ

tsen pa

ལས་ཙན

lé tsen

කොටස / මේසය

ཡན་ལག་དུམ་བུ

yen lak dum bu

ཡན་ལག

yen lak

བམ་ཙན

bam tsen

පංගු / ඒකකය / කොටස / කෑල්ලක් / දැන්වීම / හවුල්

ཕད་ཙན

ché tsen

དཔྱ་ཙན

yé tsen

ཆ་ཙན

cha tsen

ཆ་ཤས

cha shé

පංගු / කොටස / කෑල්ලක් / පරණ / පෙත්තක් / දැන්වීම / සංරචකය / සංරචකයක් / හවුල්

སྡེ་ཙན

dé tsen

පංතිය / කල / කොටස / කණ්ඩායම / පවුලේ / පාසල් / හර්ඩ් / ප්රවර්ගය

කොටළුවා *noun*

kaeāṭaḷauvaā

ནང་ལྷམ

nang lham

කොට්ටම්බා *noun*

kaeāṭaṭamabaā

རྒྱ་གར་སྦར་ཀོ

gya gar tar ko

ආමන්ඩ් / කොට්ටම්බා

කොටුව *noun*

kaeāṭauva

སྒམ

gam

ෙපෙ / කොටුව / පපුව

བྱང་ཁོག་སྒྲོམ

jang khok drom

ෙපෙ / කොටුව / පපුව

ཡན་ལག་ཅན

yen lak chen

කොටුව / කඳ

བྱང་ཁོག

jang khok

ෙපෙ / කොටුව / පපුව

རྫོང

dzong

කොටුව / කාසල් / බලකොටුව

བྲུ

dru

කොටුව / කෝණය / පපුව

པ་སྒོར

ba gor

ෙපෙ / කොටුව / පපුව

སྒྲོམ་ནང་བཙུག་ས་ནི

drom nang tsuk ni

ෙපෙ / කොටුව / පපුව

མཁར

khar

කොටුව / කාසල් / බලකොටුව

སྒྲོམ

drom

ෙපෙ / කොටුව / පපුව

ཕྱག་སྒྲོམ

chak drom

කොටුව / කඳ / පපුව

མཛོག་ཁྱེ་བཟེ་ནི

dzok khyé jé ni

ෙපෙ / කොටුව / පපුව

කොතැනට *adv*

kaeātaænaṭa

ག་ཏེ་ལུ

ga té lu

කොතැනට / කොහෙද

கொர்க்ரீட் noun
kaeānakaraīṭa

རྩི་འདམ
tsi dam

རྩི་ཞུན
tsi zhün

ཞུན་འདམ
zhün dam

கொன்ஃபம் noun
kaeānaḍama

གླན་ཏམ
ken dam

མཚན་ཤུབས
tsen shup

கொன்ற்ராற்றுவ noun
kaeānataraātatauva

གྲོས་མཐུན
drö tün
கொன்ற்ராற்றுவ / ஗விஷும / ஸம்கோச்னய

གན་འཛིན
gen dzin
கொன்ற்ராற்றுவ / ஸம்கோச்னய

གན་རྒྱ
gen gya
கொன்ற்ராற்றுவ / ஗விஷும / ஸம்கோச்னய

ལག་དམར་ཁས་ལེན
lak mar khé len
கொன்ற்ராற்றுவ / ஸம்கோச்னய

கொன்தொஸ்தர noun
kaeānadaeāsatara

གཞས་བདེ་སྟོན་མི
zhé da tön mi

རྐྱལ་འདྲེན་འགྲོ་འཛིན
kyel dren go dzin

བརྒྱུད་ཆས
gyü ché

கொபுவ noun
kaeāpauva

ལག་པ
lagpa
அத / அத் / இன்த்ரிய / கொபுவ

கொமஃபு noun
kaeāmaḍau

ཨ་པའི་མཁུ་ཏོ
a pé gu to

ཁ་རི་མུ་ཟ
kha ri mu za

கொர adj
kaeāra

ཞ་འཕེང
zha teng

கொரல் noun
kaeārala

ཇུ་རྩའི་རིགས
ju rü rik

ཇུ་རུ
ju ru

ཇུ་རྩའི་འཕུས
ju rü bupa

கொரியானு noun
kaeāraiyaānau

ཀོ་རི་ཡའི་མི་ཁྱུང
ko ri yé mi khung

கொல்லய verb
kaeālalaya

འགྲོག་བཅོམ་འབད་ནི
trok chom bé ni

கொலெஸ்டரோல் noun
kaeālaesaṭaraeāla

རྩིལ་རྫས
tsil dzé

கொஹெத adv
kaeāhaeda

ག་ཏེ་ལུ
ga té lu
கொநாநட / கொஹெத

கொற்பதி noun
kaeāṭaipatai

ཁྱུག་ཆེན
chuk chen

དངུལ་གྲམ་ས་ཡའི་བདག་པོ
ngül tram sa yé dak po

கொர்ணய noun
kaeāṇaya

བཏཱ་རྫུལ
ta tsül

བཏཱ་ཐང
ta tang
ஈச / ஈசீ / கொர்ணய

ཌྲུ
dru
கொபுவ / கொர்ணய / பபுவ

ཟུར་ཁུག་ཌྲུ་ཟུར
zur khuk dru zur

கொர்பய noun
kaeāpaya

ཞེ་སྡང་ལོང་བ
zhé dang longwa

ཁོང་ཁྲོ
khong tro
உதஹஸ / கொர்பய / கொர்பாவிஷ்ட

ཁོང་ཁྲོ་ལོང་བ
khong tro longwa

ཁྲག་ལོང
trak long
உதஹஸ / கொர்பய / கொர்பாவிஷ்ட

རྩོག་པ་ཟ་བ
tsigpa zawa

ཞེ་སྡང
zhé dang
உதஹஸ / கொர்பய / கொர்பாவிஷ்ட / வைரய

கொர்பாவிஷ்ட noun
kaeāpaāvaiṣaṭa

ཞེ་སྡང
zhé dang
உதஹஸ / கொர்பய / கொர்பாவிஷ்ட / வைரய

ཁོང་ཁྲོ
khong tro
உதஹஸ / கொர்பய / கொர்பாவிஷ்ட

ཁྲག་ལོང
trak long
உதஹஸ / கொர்பய / கொர்பாவிஷ்ட

கொர்பி noun
kaeāpai

ཀ་པི
ka pi

கொர்மா noun
kaeāmaā

དྲན་མེད
dren mé

བརྒྱལ་བ
gyelwa

கஃரர adj
kaḟra

གཏུག་རྩུབ་ཅན
duk tsup chen

སྙིང་རྗེ་མེད་པ
nying jé medpa

གཏུག་རྩུབ་འབད་མི
duk tsup bé mi

கஃரர்த்வய noun
kaḟratavaya

དཀའ་ངལ
ka ngel
அநதுர / அநியம் / அவதானம / அவதானம் / ஆபதா / இல்லுமு / கலாபய / கஃரர்த்வய / தேமாவ / தெயகம் / த்ரவ்விய / விபத / விஷய / வஸ்துவ / வியாபாரிக / ஶ்ரஷ்னய

ཐུབ་མ་བདེ་ཕ
tap ma dewa

གཏུག་རྩུབ
duk tsup

கேதவாசகய noun
khaedavaācakaya

རྐྱེན་ངན་གནས་ཐང
kyen ngen né tang

க஗னகாமீ noun
gaganagaāmaī

མཁའ་འགྲུལ
kha drulpa

མཁའ་རྐྱོད་པ
kha kyö pa

க஗ noun
gaňga

གཙང་ཆུ
tsang chu

ཆུ་ཆེན
chu chen

རྒྱུག་ཆུ
gyuk chu

கஃடால் noun
gaḍaeāla

པག་ཆུང
pak chung

ས་པག་ཆུང
sa pak chung

கணகாதிகாரீ noun
gaṇakaādhaikaāraī

རྩི་བྲུང
tsi drung

རྩི་འཛིན་པ
tsi dzin pa

கணனய verb
gaṇanaya

མོན་རྩིས་རྒྱབ་ནི
mön tsi kyap ni
கணனய / கணன்

ཚོད་རྩིས་དཔག་ནི
tsö tsi pak ni
கணனய / கணன்

ཚོད་དཔག་ནི
tsö pak ni
கணனய / கணன்

རྩིས་བཏོན་ནི
tsi tön ni
கணனய / கணன்

རྩིས་རྒྱབ་ནི
tsi kyap ni
ஈஸ்தமேன்து / கணனய / கணன்

གྲངས་ས་བཏྱེ་ནི
drang su tsi ni
ஈஸ்தமேன்து / கணனய / கணன்

པོག་ཚོད་དཔག་ནི
pok tsö pak ni
ஈஸ்தமேன்து / கணனய / கணன்

ཁག་ཆེ་ནི
khak ché ni
கணனய / கணன்

གྲངས་ཁ་བཏྱེ་ནི
gyang kha tsi ni
கணனய / கணன்

གལ་ཆེ་ནི
gel ché ni
கணனய / கணன்

བསྡོམས་བཏོན་ནི
dom tön ni
கணனய / கணன்

ཆ་བཞག་ནི
cha zhak ni
கணனய / கணன் / தான / தானும / ஸங்ரஹ

གྲངས་ཁ་རྒྱབ་ནི
gyang kha kyap ni
கணனய / கணன்

ཀཎན་ verb
gaṇana

ཀྱངས་ཁ་རྐྱབ་ནི།
gyang kha kyap ni
ཀཎནය / ගණන්

ཚོད་རྩིས་དཔག་ནི།
tsö tsi pak ni
ගණනය / ගණන්

ཚོད་དཔག་ནི།
tsö pak ni
ගණනය / ගණන්

རྩིས་བཏོན་ནི།
tsi tön ni
ගණනය / ගණන්

རྩིས་རྐྱབ་ནི།
tsi kyap ni
ඇස්තමේන්තු / ගණනය / ගණන්

སོག་ཚོད་དཔག་ནི།
pok tsö pak ni
ඇස්තමේන්තු / ගණනය / ගණන්

མོན་རྩིས་རྐྱབ་ནི།
mön tsi kyap ni
ගණනය / ගණන්

ཁག་ཆེ་ནི།
khak ché ni
ගණනය / ගණන්

གལ་ཆེ་ནི།
gel ché ni
ගණනය / ගණන්

བྲངས་སུ་བརྩི་ནི།
drang su tsi ni
ඇස්තමේන්තු / ගණනය / ගණන්

བསྡོམས་བཏོན་ནི།
dom tön ni
ගණනය / ගණන්

ཆ་བཞག་ནི།
cha zhak ni
ගණනය / ගණන් / දැන / දැනුම / සංග්‍රහ

གྲངས་ཁ་བརྩི་ནི།
gyang kha tsi ni
ගණනය / ගණන්

ཀཎིཀཱ noun
gaṇikaā

སྨད་ཚོང་ཁྱིམ
mé tsong khyim

གཞང་ཁང་
zhang khang

གཞང་བཙོང་ཁང་
zhang tsong khang

ཀཎིཏ noun
gaṇaitaya

ཨང་རྩིས་རིག་པ
ang tsi rik pa

རྩིས
tsi

གཏཏེ verb
gatatae

ཕེབས་བསུ་ཞུ་ནི།
pep su zhu ni
ගත්තෙ / පිළිගැනීමට

བསུ་བ་འབད་ནི།
suwa bé ni
ගත්තෙ / පිළිගැනීමට

འཕོག་ནི།
top ni
ඇති / ඉටු / කරන්නේ / ගත්තෙ / පිළිගැනීමට / ළඟා / ජය / ජයග්‍රහණය / දිනාගැනීමේ / එබ / පුබුදුවා / විජයග්‍රහණයේ / විහිදීම / සොයා / සතුව / පසුබට / හමු

ལེན་ནི།
len ni
ගත්තෙ / පිළිගැනීමට / පිළිගන්න / සොයන්න

ගන්ධය noun
ganadhaya

དྲི་ཞིམ
dri zhim
ගන්ධය / විලවුන් / නාසය / සුවඳ / සුවඳින්

དྲིམ་ཚོར་ནི།
drim tsor ni
ගන්ධය / නාසය / සුවඳ

ཚོར་བ
tsorwa
ගන්ධය / ඝෝෂාව / බලපෑම / විලවුන් / ශබ්ද / නාසය / සුවඳ / සුවඳින් / හැඟීම / හඬ

དྲིམ་མནམ་ནི།
drim nam ni
ගන්ධය / දුර්ගන්ධය / නාසය / සුවඳ

དྲིམ་ཏུམ་ནི།
drim hum ni
ගන්ධය / නාසය / සුවඳ

དྲིམ
drim
ගන්ධය / විලවුන් / නාසය / සුවඳ / සුවඳින්

དྲི་བཟང་
dri zang
කුංකුම / ගන්ධය / විලවුන් / නාසය / සුවඳ / සුවඳින්

དྲི་ཚོར
dri tsor
ගන්ධය / විලවුන් / නාසය / සුවඳ / සුවඳින්

དྲི་སྨྱན
dri num
ගන්ධය / නාසය / සුවඳ

དྲི་དངན
dri ngen
ගන්ධය / දුර්ගන්ධය / නාසය / සුවඳ

དྲི་སྨན
dri men
ගන්ධය / විලවුන් / නාසය / සුවඳ / සුවඳින්

དྲན་པ
dren pa
ගන්ධය / පරිණත / මතකය / විලවුන් / නාසය / සැලකිලිමත් / සුවඳ / සුවඳින්

དྲི
dri
ගන්ධය / විලවුන් / නාසය / සුවඳ / සුවඳින්

ගන්න verb
ganana

བསྐྱལ་ནི།
kyel ni
පෙර / ඉදිරියට / ගන්න / පැනිරීම / එවන / වලසා

ཐེག་ནི།
tek ni
ගන්න / පුබුදුවා / බෙයාර් / පවත්වා / වලසා / සංරක්ෂණය / පසුබට

འབག་ནི།
bak ni
ගන්න / වලසා

ගම්මානය noun
gamamaānaya

གྲོང་གསེབ
drong sep
ඉඩම් / ලෝක / ක්ෂේත්‍ර / ගම්මානය / රට / රටේ / පෘථිවි / ප්‍රදේශයේ

གཡུས
yü
ඉඩම් / ලෝක / ක්ෂේත්‍ර / ගම්මානය / රට / ප්‍රදේශයේ

གཡུས་ཚན
yü tsen

ගම්මිරිස් noun
gamamairaisa

ཐིང་ངེ
ting ngé

ගර්භාෂය noun
garabhaāṣaya

བུ་ཚང
bu tsang
ගර්භාෂය / වැදෑමහ

མངལ
ngel

ගර්ල් noun
garala

བུམོ་ཆུང
bumo chung
ගර්ල් / තරුණියක්

བུམོ
bumo
ගර්ල් / තරුණියක් / දියණිය

ගරාජය noun
garaājaya

སྣུམ་ཀླུག་ས
num luk sa

སྣུམ་འཁོར་བཞག་ཁང
num khor zhak khang

སྣུམ་འཁོར་བཅོ་ཁང
num khor cho khang

སྣུམ་འཁོར་བཙོང་ས
num khor tsong sa

ගරුත්වය noun
garautavaya

བཙི་མཐོང
tsi tong
කීර්තිය / ගරුත්වය / විශ්වසනීයත්වය / සැලකීම් / ප්‍රතිකාර

ཚུལ་ལྡན
tsül den
අනුක්‍රමය / අනුපිළිවෙල / කීර්තිය / ගරුත්වය / සාමය

ཚུལ་མཐུན
tsül tün
අනුකූල / උචිත / කීර්තිය / ගරුත්වය / නිසි / සුදුසු

ගලනාලයේ noun
galanaālayae

པོ་ཝ
powa
උදරය / ගලනාලයේ / බඩ

པོ་ཁུངས
po chungam
උදරය / ගලනාලයේ / බඩ

གྱོད་པ
gyodpa
උදරය / ගලනාලයේ / බඩ

ගල් noun
gala

རྫི་དོ
ji do

མཁལ་རྡོ
khel do

རིན་ཆེན་རྡོ
rin chen do

རྫི་རྒྱ་འཇལ་ཚད་ཅིག ཀེ་རྡི་ ༧.༤
ji kyi jel tsé chik ké ji

རྫི་རྒྱ་འཇལ་ཚད་ཅིག ཀེ་རྡི་ ༧.༤གི་རྫི
ji kyi jel tsé chik ké ji gi ji

རྡོ
do

ගල්වල noun
galavala

གཏེར་ཁ
ter kha
උමග / ගල්වල / මගේ

ཀཝ
noun

gava

ཊ

ba

སྒང་ཆེན་མོ་དང་ ཉ་ཆེན་ལ་སོགས་པའི་ཆ

lang chen mo dang nya chen

སེམས་ཅན་མོ

sem chen mo

སྒོ་ནོར

go nor

སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན

go nor sem chen

ཀཝེཥཎ
verb

gavaeṣaṇa

འཚོལ་ནི

tsöl ni

ཀཝེཥཎ / ཚེས് / ཌཌཡམཏ / ཕ་ཡལ་ན / ཟཾཙཱ་ར / ཟཽ་ཡཱ་ན

འཚོལ་ཞིབ

tsöl zhip

ཀཝེཥཎ / ཟཽ་ཡཱ་ན

ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི

zhip tsöl bé ni

ཀཝེཥཎ / ཟཱ་ཡ་ཏ / ཟཽ་ཡཱ་ན / ཕ་ཏ་ཡ་ཏ

ཞིབ་འཛུག་འབད་ནི

zhip juk bé ni

ཕ་ལ་ན / ཕ་ར་ཀ་ཥ / ཀཝེཥཎ / ཀཝེཥཎ / ཚ་ལ་ཏ / ཏ་ཡ / ཟཽ་ཡཱ་ན / ཟ་ཡ་ཏ / ཟ་ཡ / ཟ་ཡ / ཟ་ཡ

ད་གཱ་ནི།

drak ni

ཚ་རས་ཐ / ཟས་ཁ་ཁ་ཡ / ཚ་ཡ / ནི་ཝཱ་ར་ཌི / ཧཱ་ཌ / ཕ་ཧ་ར་ཀ

ལྷོ་ནི།

lhö ni

ཨ་བ་ར་ཎ་ཡ / ཚ་ཡ / ཟས་ཁ་ཁ་ཡ / ཎ་ཨཱ / ཨ་ཌ / ཝི་ཧི་ཌི་ / ལི་ཧི་ལ / ལི་ཡ་ན

ད་ཪང་ནི།

drang ni

ཚ་ཡ / ཟས་ཁ་ཁ་ཡ / ཚ་ཡ / ཕ་ཧ་ར་ཀ

བདེ་གཱ་ནི།

dek ni

ཚ་ཡ / ཟས་ཁ་ཁ་ཡ

ད་ཪང་བ

drangwa

ཚ་ཡ / ཟས་ཁ་ཁ་ཡ

ད་རན་ནི།

dren ni

ཚ་ཡ / ཟས་ཁ་ཁ་ཡ / ས་ཅ་ཧ་ན / ས་ཏ་ན་ན

ཌུ་ང་གྲ

dung dra

ཚ་ཡ / ཟས་ཁ་ཁ་ཡ

བཌུ་ང་ནི།

dung ni

ཚ་ཡ / ཟས་ཁ་ཁ་ཡ / ཚ་ཡ / ཕ་ཧ་ར་ཀ

འཛེ་མ་ནི།

dzem ni

ཚ་ཡ / ཟས་ཁ་ཁ་ཡ / ཚ་ཡ / ཕ་ཧ་ར་ཀ

ཨེ་པ་ནི།

ep ni

ཚ་ཡ / ཟས་ཁ་ཁ་ཡ / ཧཱ་ཨ་ད་ན / ཨ་ཌ་ཡ / ཕ་ལ་ཏ་ཕ་ཏ / ཧཱ་ལ་ཤ

གྷོ་བཌུ་ང་ནི།

go dung ni

ཚ་ཡ / ཟས་ཁ་ཁ་ཡ

ལཀ་ཁེ་ལ་ནི།

lak khel ni

ཚ་ཡ / ཟས་ཁ་ཁ་ཡ / ཚ་ཡ / ཕ་ཧ་ར་ཀ

བཀ་ནི།

kak ni

ཨ་ལ་ལཱ / ཨ་ཱ་ར་ཀ་ཥ་ཡ / ཨ་ཱ་ར་ཀ་ཥ་ཀ / ཤ་ཀ་ཝ་ར་ཎ / ཕ་ར་ཀ་ཥ་ཡ / ག་ཝེ་ཥ་ཎ་ཡ / ཚ་ཡ / ཟས་ཁ་ཁ་ཡ / ཕ་ཆ་ཏ / ན་ཏ་ར / ན་ཧ་ན་ཨ / ཨ་ཡ / ཕ་ཧ་ར་ཀ

ཀཱང་རིལ་ཏ་བུ

kang ril ta bu

ཚ་ཡ / ཟས་ཁ་ཁ་ཡ

བཌུ་ང་བ

dungwa

ཚ་ཡ / ཟས་ཁ་ཁ་ཡ

ཚ་ཧ — noun

garaha

གཟའ་སྐར

za kar

ཚ་ཧ / ཕ་ལ་ཅཱ

རྒྱུ་སྐར

gyu kar

ཚ་ཧ / ཕ་ལ་ཅཱ

ཚ་མ་ཡ — adj

garaāmaya

ཞིབ་རྟོག་རྟོ་མེད་པའི

zhip tok to mé pé

རྩུབ་སྤྱོད་རྒྱ

tsup chö kyi

རྩུལ་མིན་རྒྱ

tsül min gyi

ཚ་མ་ཡ / ཏ་ར་ཝ་ར

ངམ་སི་སི

ngam si si

ཧཱ་ས་ཡ / ཚ་མ་ཡ / ཌ་ཤ་ཎ / ཨ་ཡ་ཀ་ར / ཨ་ཧི་ས་ཎ / ཝི་ཀཱ་ར / ཧཱ་ས་ཡ་ཛ་ན་ཀ

མི་ཨོས་པའི

mi ö pé

ཨ་ཧ་ཝ་ཡ / ཚ་མ་ཡ

སྤྱོད་ངན་རྒྱ

chö ngen gyi

ཚ་མ་ཡ / ནི་ན་ཏ

མ་རུང་བའི

ma rungwé

ཚ་མ་ཡ / ཝི་ཧི་ལུ

ཚ་ཧ — noun

garaāsa

རྩ་ཐང་

tsa tang

ཨ་ཟ / ཚ་ཧ / ཏཱ་ཎ / ཏ་ཎ་ཀོ་ཊ

ངོ་ཤིང་

ngo shing

ཨ་ཟ / ཚ་ཧ / པ་ལ་ཤ / ཏཱ་ཎ / ཏ་ཎ་ཀོ་ཊ / ཨ་ལ་ཚ་ཀ་ར

རྩ་ཤིང་

tsa shing

ཨ་ཟ / ཚ་ཧ / ཏཱ་ཎ / ཏ་ཎ་ཀོ་ཊ

རྩ

tsa

ཨ་ཟ / ཚ་ཧ / ཏཱ་ཎ / ཏ་ཎ་ཀོ་ཊ

ཚ་ཡ — adj

garaīsa

ལེ་ཤ་ཡོ་པའི་དོན

lé sha yö pé dön

ཚ་ཡ / ཟས་ཁ་ཁ་ཡ

གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་འཆར་ཏོག་ཏ

zhen dang ma drawé cham t

ཚ་ཡ / ཟས་ཁ་ཁ་ཡ

མཐུག་ཚད

tuk tsé

ཚ་ཡ / ཟས་ཁ་ཁ་ཡ

ཐུག་པག་པ

tuk pak pa

ཚ་ཡ / ཟས་ཁ་ཁ་ཡ / དུས་ཁ / ཨ་ཁ / ཚ་ཡ / ཝེ་དེ་ན་ཀ་ཝ་ཡ

ཚི་ཐུམ

tsi num

ཚ་ཡ / ཚ་ཡ / ལ་ཧ་ཧ

ཚི་ལུ་ཁོག་ཁོ

tsi lu khok kho

ཚ་ཡ / ཚ་ཡ

ཚ་རྒས

tsa gé

ཨ་ཛ་ན / ཨ་ཛ་ན / ཨ་ནུ་ཝ་ཎ / ཨ་ནུ་ཝ་ཎ / ཨ་ཏ་ཡ / ཨ་ནཱ་ཏ་ཏ / ཚ་ཡ / ཟས་ཁ / ཚ་ཡ / ཚ་ཡ / ཚ་ཡ

ગૈના *prep*

gaæna

རྐོར་ཆ

kor cha

ગૈના / વટયેં / એરેહી

རྐོར་ལས

kor lé

ેપ / અતહારે / અવદિ / ઍતુલટ / ઇહત / કટ / ગૈના / નાઍંટ / યુતુ / દૈ / દક્વા / મત / એરેહી

དཱ་ལམ

ha lam

ગૈના / મુલે / વટયેં / સિયલુ / સિયલુમ / સમ્પૂર્ણયેન્મ / એરેહી / પાહેં / પ્રમાણવત્

ગૈબિણિ *adj*

gaæbaiṇai

ཨ་ལུ་ཆག་པ

a lu chak pa

བུ་མཆེད

bu chedam

སྒྲུམ་དེན

drum den

ગૈઋર *noun*

gaæṁbaura

གདིང

ding

གཏིང

ting

ગૈઋરુ *adj*

gaæṁbaurau

གོ་དཀའ་བའི

go kawé

བཙོན་ཤུག་དགོ་པའི

tsön shuk go pé

གཏིང་ཟབ་པའི

ting zap pé

ગૈલ્વૈમ *noun*

gaælavaïma

ཞུ་རྩིག

zhu tsik

སྐོག་སྐྱབ

sok kyap

આરક્ષા / ગૈલવૈમ / બૈરાગન્ન / મુદવાગૈનીમે / સુરકિન્ન / હૈર

ལག་ལེན

lak len

અભ્યાસ / ગૈલ્વૈમ / પરિચય / મેહેયુમ / વૈયાયામ / પુહુણુ

མཚོན་སྐྱབ

tsön kyap

આરક્ષા / આરક્ષક / રૌકવરણ / ગૈલવૈમ / બૈરાગન્ન / મુદવાગૈનીમે / સુરકિન્ન / પઍહ

རྩེད་མོའི་གསོལ་ར

tsé mö söl ra

આરક્ષા / આરક્ષક / રૌકવરણ / ગૈલવૈમ / બૈરાગન્ન / મુદવાગૈનીમે / સુરકિન્ન / પઍહ

ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པའི་ངོ་རྒྱན

trim sung gak pé ngo gyen

આરક્ષા / આરક્ષક / રૌકવરણ / ગૈલવૈમ / બૈરાગન્ન / મુદવાગૈનીમે / સુરકિન્ન / પઍહ

སྲུང་ར

sung ra

આરક્ષા / આરક્ષક / રૌકવરણ / ગૈલવૈમ / બૈરાગન્ન / મુદવાગૈનીમે / સુરકિન્ન / પઍહ

སྐོག་སྐྱབས་འབད་ནི

sok kyap bé ni

આરક્ષા / ગૈલવૈમ / બૈરાગન્ન / મુદવાગૈનીમે / સુરકિન્ન / હૈર

ཞུ་རྩིག ཞུ་ཡིག

zhu tsik zhu yik

ཉེན་སྲུང་འབད་ནི

nyen sung bé ni

આરક્ષા / ગૈલવૈમ / બૈરાગન્ન / મુદવાગૈનીમે / સુરકિન્ન / હૈર

ཉེན་སྐྱོབ་འབད་ནི

nyen kyop bé ni

આરક્ષા / ગૈલવૈમ / બૈરાગન્ન / મુદવાગૈનીમે / સુરકિન્ન / હૈર

ཉེན་སྐྱོབ

nyen kyop

આરક્ષા / આરક્ષક / રૌકવરણ / ગૈલવૈમ / બૈરાગન્ન / મુદવાગૈનીમે / સુરકિન્ન / હૈર / પઍહ

ཉེན་སྐྲོལ

nyen dröl

આરક્ષા / ગૈલવૈમ / બૈરાગન્ન / મુદવાગૈનીમે / સુરકિન્ન / હૈર

བསྐྱབ་ནི

kyap ni

આરક્ષા / આરક્ષક / રૌકવરણ / ગૈલવૈમ / બૈરાગન્ન / મુદવાગૈનીમે / સુરકિન્ન

བཀག་ནི

kak ni

અલ્લા / આરક્ષા / આરક્ષક / રૌકવરણ / પરીક્ષા / ગૈલવૈમ / ગવેષણય / ગ્રંરસ્ત / ઋતકયા / ચેક્પત / જય / ટેસ્ટ્વૈ / નતર / તહનમે / બૈરાગન્ન / બૈન્ન / મુદવાગૈનીમે / વૈઍક્વૈમ / નવત્વનવા / સુરકિન્ન / પહરક્

རྒྱལ་རྟགས

gyel tak

આરક્ષા / આરક્ષક / રૌકવરણ / કુસલાન / કુસલાનય / ગૈલવૈમ / બૈરાગન્ન / બદુન / બૈસમ / મુદવાગૈનીમે / સુરકિન્ન / પઍહ

སྦོ་བཟེད

bo zé

આરક્ષા / આરક્ષક / રૌકવરણ / બૈરાગન્ન / મુદવાગૈનીમે / સુરકિન્ન / પઍહ

དགྲ་ལི

dra li

આરક્ષા / આરક્ષક / રૌકવરણ / ગૈલવૈમ / બૈરાગન્ન / મુદવાગૈનીમે / સુરકિન્ન / પઍહ

ཉེན་ཐུབ

nyen tup

આરક્ષા / આરક્ષક / રૌકવરણ / ગૈલવૈમ / બૈરાગન્ન / મુદવાગૈનીમે / સુરકિન્ન / પઍહ

ગૈસોલિન્ *noun*

gaæsaeālaina

སྦུམ

num

ગૈસોલિન્ / તેલ્

པེ་ཏོལ

pé töl

ગૈસ્ / ગૈસોલિન્

མར་ཁུ

mar khu

ગૈસોલિન્ / તેલ્

ગૈસ્ *noun*

gaæsa

རྡོ་རྫས་ངར་ལྕང

do dzé ngar lang

དུག་ལུང

duk lung

རྫས་ལྕང

dzé lang

ગૈસ્ / મૈતોંન્

ལྕང་ལུང

lang lung

ངར་ལུང

ngar lung

པེ་ཏོལ

pé töl

ગૈસ્ / ગૈસોલિન્

ས་སྦུམ

sa num

ગૈસ્ / તેલ્ / ભૂમિતેલ્

ཏི་རྫེལ

di dzel

ગિનિ *noun*

gainai

ལི་ཝང

li wang

કુંકુમ / ગિનિ / દોઇમ્

ཀྲོག་མདའ་རྒྱབ་ནི

trop da kyap ni

མེ་ལྷབ

mé lhap

ગિનિ / પત્રય

མེ

mé

આલોક / આલોકવત્ / ઉણુસુમે / ગિનિ / તાપય / દિલિસેન / દિપ્તિમત્ / પહન

མེ་ཕྱེ

mé ché

མེ་སྦོམ

mé bom

ગિમિહાનયે *noun*

gaimahaānayae

བྷར

jar

གནམ་བྷར

nam jar

ગિલ્વૈમ *verb*

gailavaïma

སྐོད་མ་རོག་ནི

kodam tok ni

ગિલ્વૈમ / વૈહિલિહિણિયા

ཡི་ཅེས་ནི

yi ché ni

ગિલ્વૈમ / નૈપ્તિમત્ / વૈહિલિહિણિયા

གཏམ་དང་ཚོར་བ་ཟ་བུ

tam dang tsorwa ta bu

ગિલ્વૈમ / વૈહિલિહિણિયા

ངོས་ལེན་འབད་ནི

ngö len bé ni

અનુમત / પિઍિગૈનીમટ / ગિલ્વૈમ / પિલિતુરુ / વૈહિલિહિણિયા / હદુના

སྐོད་མ་ཕྱིབ་ནི

kodam dip ni

ગિલ્વૈમ / વૈહિલિહિણિયા

ཁྱབ་ནི

khyap ni

આવરણય / ગિલ્વૈમ / પૈતિરીમ / વૈહિલિહિણિયા

བདེན་འཛིན་རེ་ནི

den dzin ré ni

ગિલ્વૈમ / વૈહિલિહિણિયા

དགག་པ་མི་རྒྱབ་ནི

gak pa mi kyap ni

ગિલ્વૈમ / વૈહિલિહિણિયા

དངུལ་རྫོག་ནི

ngül dzok ni

ગિલ્વૈમ / વૈહિલિહિણિયા

ཞེག་བཞག་ནི

ep zhak ni

ગિલ્વૈમ / બર / વૈહિલિહિણિયા

འགྲིག་ནི

drip ni

ગિલ્વૈમ / વૈહિલિહિણિયા

སྐོད་མར་གཏང་ནི

kö mar tang ni

ગિલ્વૈમ / વૈહિલિહિણિયા

ગિવિસુમ *noun*

gaivaisauma

གྲོས་མཐུན

drö tün

કોન્ત્રાન્તુવ / ગિવિસુમ / સંકોચનય

གན་རྒྱ

gen gya

કોન્ત્રાન્તુવ / ગિવિસુમ / સંકોચનય

མཐུན་གྲོས

tün drö

ཀིཧི *noun*

gaihai

ཀན་ས

né

ཀཱམ་ར་ය / ཀིཧི / ཏཏ་ཏ་ཝ / ཨ་ལི་ཀཱ་ཝ / པས / ས་ཧཱ་ཝེ / ས་ཊཱ་ན་ය

བཞག་ནི

zhak ni

ཀིཧི / ནི་ཝཱ་ඩ

ས་ཁར་བཞག་ནི

sa khar zhak ni

ས་ཀན་ས

sa né

අභ්‍යවකාශ / කලාපය / කලාපයේ / කාමරය / ක්ෂේත්‍ර / ගිහි / තත්ත්වය / පෘථිවි / භූමිය / මැටි / පස / ස්ථානය / ප්‍රදේශයේ

ཡཱཁ་ལ

yok la

ཀཱ་ම / ගිහි / තත්ත්වය / පස / ස්ථානය

ཀན་དོན

né dön

අනියම් / අහන්න / ඉල්ලුම / රැකියා / කාමරය / කේන්ද්‍රගත / ගිහි / තත්ත්වය / තේමාව / පේදුරු / දෙයක් / පදනම / ද්‍රව්‍ය / මූලික / වැඩ / විෂය / වස්තුව / ව්‍යාපාරය / ව්‍යාපාරික / ව්‍යාපාරයක් / පස / සංඝිද්ධිය / ස්ථානය / හේතුව / ප්‍රියතම / ප්‍රශ්නය

ལ་འགན

la gen

අනියම් / රැකියා / කාමරය / කාර්යභාරය / ගිහි / තත්ත්වය / දෙයක් / බදු / භූමිකාව / වැඩ / වස්තුව / ව්‍යාපාරය / ව්‍යාපාරික / ව්‍යාපාරයක් / පස / ස්ථානය / ප්‍රියතම

བཀལ་ནི

kel ni

ගිහි / නිපැයුම / පැනවීමට / ස්ථාපනය

བྲ་རྒྱིག་འབད་ནི

dra drik bé ni

ගිහි / සූදානම්

རྡོ་ཁྱི

dö tri

ཀཱ་ම / ගිහි / තත්ත්වය / පස / ස්ථානය

རྡོ་ས

dö sa

අභ්‍යවකාශ / කාමරය / ගිහි / තත්ත්වය / පස / ස්ථානය

རྡོ་ཁྱིམ

dö khyim

ཀཱ་ම / ගිහි / තත්ත්වය / පදිංචිය / මාලිගාව / නවාතැන් / පස / සභාවේ / ස්ථානය

བཙུག་ནི

tsuk ni

ගිහි / පිළිගන්න / පැලැටි / බලාගාරය / පැනවීමට / නසා / ස්ථාපනය / එන්නත්

ལྷག་ནི

lap ni

ඇමතුම / කියන්න / ගිහි / සාකච්ඡාව / හෙළි / ප්‍රකාශ

ගීතය *noun*

gaïtaya

ལུ

lu

ගීයක් / ගීතය / වාද්‍ය

ཞབས་ཏྲ

zhap tra

ගීයක් / ගීතය / නැටුම් / නර්තන

ལུ་གཞས

lu zhé

ගීයක් / ගීතය / වාද්‍ය

ගීයක් *noun*

gaïyaka

ལུ

lu

ගීයක් / ගීතය / වාද්‍ය

ལུ་གཞས

lu zhé

ගීයක් / ගීතය / වාද්‍ය

ཞབས་ཏྲ

zhap tra

ගීයක් / ගීතය / නැටුම් / නර්තන

ගුණයකින් *verb*

gauṇayakaina

ཕུར་ནི

pur ni

ගුණයකින් / නමන්න

བཏབ་ནི

tap ni

ගුණයකින් / නමන්න

བཏུམ་ནི

tum ni

ගුණයකින් / නමන්න

བཏྲིལ་ནི

dril ni

ගුණයකින් / නමන්න / රෝල්

ཕབ་མཚམས

tap tsam

ගුණයකින් / නමන්න

གཉེར་མ

nyer ma

ගුණයකින් / නමන්න

ගුණාත්මක *noun*

gauṇaātamaka

ཡོན་ཏན

yön ten

අඳුනන / ගුණාත්මක / තත්ත්ව / දැන / දැනුම / බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / විද්‍යා / ශක්තිය / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය / ප්‍රබලතාවය

རྒྱུ་སྤྱས

gyu pü

ගුණාත්මක / තත්ත්ව

ཁྱད་ཆོས

khyé chö

අලංකාරය / අයිතිය / අත්සන / ගුණාත්මක / චරිත / නේචර්ස් / තත්ත්ව / දේපල / පේදුරු / නිපැයුම / රූපලාවන්ය / සංකේතය / සතුව / සන්තකය / ස්වරූපයක් / ස්වභාවය / හැඩය

ཁྱད་རྣམ

khyé nam

පංතිය / අයිතිය / ගුණාත්මක / තත්ත්ව / දේපල / පේදුරු / නිපැයුම / වර්ගය / සතුව / සන්තකය / ස්වරූපයක් / ස්වභාවය / හැඩය / ප්‍රවර්ගය

སྤྱས་ཚད

pü tsé

උපාධිය / ගුණාත්මක / තත්ත්ව

སྤྱས་ཚད་ལེགས་ཤོམ

pü tsé lek shom

ගුණාත්මක / තත්ත්ව

ගුදය *noun*

gaudaya

ཨ་བུཀ ཀུཔ

a buk kup

ගුරු *noun*

gaurau

ལ་མ

la ma

ආශ්‍රමාධිපති / ගුරු

སློབ་དཔོན

lop pön

ගුරු / ගුරුවරයා

གུ་རུ

gu ru

ගුරුවරයා *noun*

gaurauvarayaā

སློབ་དཔོན

lop pön

ගුරු / ගුරුවරයා

ගුවන් *noun*

gauvana

དཔྱུགས

uk

ගුවන් / හුස්ම

བར་སྣང

bar nang

අභ්‍යවකාශ / කාමරය / ගුවන් / තත්ත්වය / ස්ථානය

བུང

bung

ගුවන් / හුස්ම

ལུང་མ

lung ma

ගුවන්තොටුපළ *noun*

gauvanataeāṭaupaḷa

གནམ་ཐང

nam tang

གནམ་གྲུ་ཐང

nam dru tang

ගෙඩියක් *verb*

gaeḍaiyaka

འཁོལ་ནི

khöl ni

བསྐོལ་ནི

köl ni

བཙོ་ནི

tso ni

ཞེ་སྡང་འབར་ནི

zhé dang bar ni

ගෙනයන්න *verb*

gaenayanana

སྤེད་ནི

pé ni

སིམ་ནི

sim ni

ནང་ན་འཛུལ་ནི

nang na dzül ni

ඇතුළු / ගෙනයන්න

ගෙම්බා *noun*

gaembaā

ལྦལ

balpa

ගෙල *noun*

gaela

སྐེ

ké

උගුර / ගෙල

ཨོལ་རས

öl ré

උගුර / ගෙල

ལྟག་མགོ

tak go

උගුර / ගෙල

ལྟག་མགོ་ལུ་དཀྱི་ནི་གི་རས

tak go lu kyi ni gi ré

උගුර / ගෙල

ගෙවීම් *noun*

gaevaïma

ལ་བཏུས

la tü

དངུལ་སྒྲོད

ngül trö

ལ་རིན

la rin

སྒྲོད་དངུལ

trö ngül

ගොඩනැගිලි *noun*

gaeāḍanaægailai

མན་ལུགས།

no luk

අදහස / අර්ථය / අර්ථවත් / ඉදි / ගොඩනැගිලි / ජනමත / දැනුම

བཟོ་བཟོས།

zo zowa

ඉදි / කරන්න / කල්පිතය / ගොඩනැගිලි / ප්‍රඛන්ධ

བཟོ་སྒྲུན།

zo trün

ඉදි / උත්පාදනය / ගොඩනැගිලි / නිපැයුම / පරම්පරාව / නිෂ්පාදන / නිෂ්පාදන

ཚོགས་སྒྲོར།

tsik jor

ඉදි / ගොඩනැගිලි

ཁྱིམ་བྱ་བུ།

khyim ta bu

ඉදි / ගොඩනැගිලි / වැසිකිළි

གོ་བ་ལེན་རྩོལ།

gowa len tsül

ඉදි / ගොඩනැගිලි

གོ་དོན་ལེན་ཐང།

go dön len tang

ඉදි / ගොඩනැගිලි

སྒྲིང་ཁྱིམ

dring khyim

འཛར་སྣང་

char nang

රූප / අදහස / ඉදි / ගොඩනැගිලි / දැක්ම / දැනුම / බලපෑම / හැඟීම / පින්තාරු

བཟོ་ཐང།

zo tang

ඉදි / ගොඩනැගිලි

ගොඩනැගීම *verb*

gaeāḍanaægaīma

རྐྱབ་ནི།

kyap ni

ඉදි / ගොඩනැගීම / විසි

འཕེལ་ནི།

pel ni

ඉදිමීම / ගොඩනැගීම

བཟོ་ནི།

zo ni

ඉදි / කරන්න / ගොඩනැගීම / නිපැයුම / වගා / නිෂ්පාදන / නිෂ්පාදන / ස්වරූපයක් / හැඩය

ගොඩබෑමේ *noun*

gaeāḍabaæmae

འབབ་པ

bap pa

ගොඩබෑමේ / ලාභය / ප්‍රතිලාභ

ගොතය *verb*

gaeātaya

ཁ་དིག་ནི།

kha dik ni

ගොම *noun*

gaeāma

སེམས་ཅན་གྱི་ཨ་ཝ

sem chen gyi a wa

སྒོ་ནོར་གྱི་ལུང

go nor gyi lü

ගොම / පොහොර

ගොම්මන් *noun*

gaeāmamana

རྒྱང་དུས

gü dü

ཉམས་དུས

nyam dü

སྒོང་མདངས

sö dang

མཚམས་འོད

tsam ö

ගොවි *noun*

gaeāvai

སོ་ནམ་པ

so nam pa

ཞིང་པ

zhing pa

མི་གནགས

mi nagpa

ගොවිතැන් *noun*

gaeāvitaæna

ལམ་སྒོལ

lam söl

ගොවිතැන් / වගා / ශිෂ්ටාචාරය / සංස්කෘතිය / සංස්කෘතික

རིག་གཞུང་

rik zhung

ගොවිතැන් / වගා / ශිෂ්ටාචාරය / සංස්කෘතිය / සංස්කෘතික

གསོ་སྐྱོང

so kyong

ගොවිතැන් / වගා / ශිෂ්ටාචාරය / සංස්කෘතිය / සංස්කෘතික

འཛུག་སྐྱོང

dzuk kyong

ගොවිතැන් / වගා / ශිෂ්ටාචාරය / සංස්කෘතිය / සංස්කෘතික

ගොවිපළක් *noun*

gaeāvaipaḷaka

སྒོག་ཆགས་ཉ་ལག་རྩུ

sok chak nya pak tsu

ගොවිපළක් / ෆාම්

ཞིང་པ་སྡོང་ས་འདི་ཁྱིམ

zhing pa dö sé khyim

ගොවිපළක් / ෆාම්

ཞིང་ཁ

zhing kha

ක්ෂේත්‍රය / ගොවිපළක් / ෆාම් / ප්‍රදේශයේ

སྒོ་ནོར་གསོ་ཐང

go nor so tang

ཞིང་ཁྱིམ

zhing khyim

ගොවිපළක් / ෆාම්

གསོ་སྐྱོང་ཁང

so kyong khang

ගොවිපළක් / ෆාම්

ගොළු *adj*

gaeāḷau

སྒྲ་མེད་པའི

dra mé pé

ගොළු / නිහඬව

སྐད་མེད་པའི

ké mé pé

ගොළු / නිහඬව

ཁ་སྐྲབ་མ་རྩུགས་པའི

kha lap ma tsuk pé

ཁུ་སིམ་སི

khu sim si

ගොළු / තවමත් / නැවත / ශාන්තිකර / සාමය / සාමකාමී / නිහඬ / නිහඬව

ගෝත්‍රය *noun*

gaetaraya

མི་རིགས

mi rik

རིགས་རྩེ

rik tsen

ගෞරව *noun*

gaeḷrava

མོས་གུས

mö gü

අවධානය / ගෞරව

བཙི་བཀུར

tsi kur

අවධානය / ගෞරව

རིག་གཏད

rik té

අවධානය / ගෞරව / සාන්ද්‍රණය

ཉན་གཏད

nyen té

අවධානය / ගෞරව

གུས་བཀུར

gü kur

ངལ་རང

ngel rang

අවධානය / ගෞරව / තෘප්තිය / බලපෑම / හැඟීම / ප්‍රහර්ෂය

དྲན་བཀུག་རིགས་བསྒྱིལ

dren kuk rigpa gyim

අවධානය / ගෞරව

ཡི་རང

yi rang

අවධානය / ගෞරව / ප්‍රහර්ෂය

གུས་ཞབས

gü zhap

අවධානය / ගෞරව

སྐོར

kor

අවධානය / ගෞරව

གུས་བཏུད

gü tü

උපහාර / ගෞරව

དཀའ་བ

gawa

අවධානය / ආලය / ආදරය / ඇලුම් / ගෞරව / ජෝසි / සතුට / සෙනෙහස

དྲན་བཏོན

dren tön

අවධානය / ගෞරව / එලාමි

དྲན་གཏད

dren té

අවධානය / ගෞරව / මොළයේ / මනස

འབྲེལ་གནས

drel né

අවධානය / ගෞරව

བཀུར་སྟི

kur ti

ගෞරවනීය *adj*

gaeḷravanaīya

གུས་ཞབས་ཅན

gü zhap chen

ආචාරශීලී / ගෞරවනීය / සිවිල්

ඝන *adj*

ghana

ཐུ་གཏད་རྩུགས་པ

lo té tsugsapa

ආරක්ෂිත / ආරක්ෂිතව / ඝන / යටත් / වගකිවයුතු

དམིགས་བསལ་མཐུན་པའི

mik sel tün shé

ග්‍රීස් / ඝන / මේදය

ཉག་རྒྱང

nyak kyang

අඩිය / අද්විතීය / අසමසම / අනන්‍ය / ඝන / තනිවම / මුළු / පමණක් / සියලු / සියලුම / සමස්ත / සම්පූර්ණ

པོན་ཆེ་བ

pön chewa

ග්‍රීස් / ඝන / මේදය

རིག་པ་དམན་པ

rik pa men pa

ග්‍රීස් / ඝන / මේදය

ས་གྲག་ཏྲ

sa trak tra

ཏན་ཏན

ten ten

අයිතිය / ආරක්ෂක / ආරක්ෂිත / ආරක්ෂිත / ආරක්ෂිතව / උචිත / කෙලින්ම / ඝන / බලවත් / බලසම්පන්න / නිවැරදි / නිරවද්‍යතාව / ශක්තිමත් / නිසැකවම / නිසැකවම / සුදුසු / සමාගම / ස්ථිරව / හරියටම

ལེགས་ཤོམ

lek shom

අලංකාරය / ආලෝක / ආලෝකවත් / උචිත / කදිම / කුසලතා / නිරෝගී / ඝන / දීප්තිමත් / ධනවත් / බලවත් / බලසම්පන්න / බහුල / රූපලාවන්ය / ශක්තිමත් / සුදුසු / සාධාරණ / සුන්දර / හිතකර / පැහැදිලි / පොහොසත්

མཐུག་ཚད

tuk tsé

ග්‍රීස් / ඝන / මේදය

གཏོ་ཆེ་བ

tö chewa

ග්‍රීස් / ඝන / මේදය

གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་འཆམ་ཏོག་ཏོ

zhen dang ma drawé cham t

ග්‍රීස් / ඝන / මේදය

ཙ་རྒས

tsa gé

අඥාන / අඥාන / අනුවණ / අනුවණ / උමතු / උන්මත්තක / ග්‍රීස් / ඝන / මෝඩ / මෝඩයා / මෝඩකම / මෝඩකම / මුග්ධ / මුග්ධ / මේදය / පිස්සු / පිස්සුව

རྡོ་གཏ་རྡོ་རིལ་རི

dok dok ril ri

སྟུག་པག་པ

tuk pak pa

ග්‍රීස් / ඝන / දුෂ්කර / බර / මේදය / වේදනාකාරී

འབོར་ཆེ་བ

bor chewa

ګړښ / ښن / ښمېدګی

ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་དོན

lé sha yö pé dön

ګړښ / ښن / ښمېدګی

དོད་རིལ་རི

dö ril ri

کپټ / ښن

སྒྲིང་སྒྲིང་

dring dring

ډکمن / لوټکی / ښرګړی / ښن / ډډ / ډګښکر / بلوټ / بلوټښمپټن / بلوټښکارګیګ / ویګوټ / ښډګلیګ / ښکتګښ / ښکتګښمټ / ښمګګم / ښګړوټ / ښګړوټښډ / ښګړوټښډټوګ / ښګړګلګټوګ

གར་དྲག

gar drak

لوټکی / ګړښ / ښن / ډډ / ډګښکر / ښمېدګی

ཧྲིལ་ཐུམ

hril bum

ཀ་པག་པ

ka pak pa

لوټکی / ګړښ / ښن / ډډ / ډګښکر / ښمېدګی

ཁ་འཆམས་པའི

kha cham pé

ཁ་མཐུན་པའི

kha tün pé

ځګټ / ښن

ཀོ་དམ་འཐིབ་པའི་ཀྱེ

kodam tip pé ké

ګړښ / ښن / ښمېدګی

དིབ་ཀྱེ

dip ké

ګړښ / ښن / ښمېدګی

ښناټوګ *noun*

ghanatavaya

ལྡན་ཚད

den tsé

ཤོང་ཚད

shong tsé

ښناټوګ / ټګګی / ګګړیټا / ګګګګګګګ

ཐུག་ཚད

tuk tsé

ښګړښ *noun*

gharaṣaṇa

གཞུག་རྡར

tsup dar

ཏཱུར་རྡར

ur dar

མི་མཐུན་པ

mi tün pa

ګګګګګګګګ / ښګړښ / ګګګګ / ګګګګګګګګ / ګګګګګګګ / ګګګګګګګګ

ཁྲོག་འགལ

chok gel

རེག་རྡར

rek dar

ښاتکګګ *verb*

ghaātakayaā

སེལ་ནི

sel ni

ګګ / ګړښ / ښاتکګګ / ښګ / ښګړښ

མི་གསད་མི་པོ

mi sé mi po

ښاتکګګ / ګړښ / ښاتکګګ

གནོད་པ

nö pa

ګړښ / ښاتکګګ / ګګګګ / ګګګګ / ګګګګګګ / ګګګګګګګ / ګګګګګګګ

གནོད་པ་བཀལ་ནི

nodpa kel ni

کډګکپټلکګګ / ګړښ / ښاتکګګ / ګګګګ / ګګګګګګګ / ګګګګګګګ / ګګګګګګګ

ཕམ་གཏང་ནི

pam tang ni

ګړښ / ښاتکګګ / ښګ / ښګړښ

ཕྱང་ནི

pang ni

ګړښ / ښاتکګګ / ښګ / ښګړښ

རེག་ནི

rek ni

ګړښ / ښاتکګګ / ګګګګ / ګګګګګګ

རེག་པ

rek pa

ګړښ / ښاتکګګ

ས་ངས་ནི

sang ni

ګړښ / ښاتکګګ / ښګ / ګګګګګګ / ګګګګګګګ / ګګګګګګګ

གཟུར་ནི

zur ni

ګړښ / ښاتکګګ / ښګ / ګګګګګګ

གསད་མི

sé mi

ښاتکګګ / ګړښ / ښاتکګګ

བསན་མ་རྩུག་པ

sen ma tsuk pa

ښاتکګګ / ګړښ / ښاتکګګ

སྐྱ་གཅོད་འབད་མི

sok chö bé mi

ښاتکګګ / ګړښ / ښاتکګګ

ཏོག་ནི

tok ni

ګړښ / ښاتکګګ / ګګګګ / ګګګګګګ / ګګګګګګ

བཀྲོང་མི

trong mi

ཏྲུག་ནི

truk ni

ګړښ / ښاتکګګ / ښګ / ګګګ / ګګګګګګ

ཚོར་ནི

tsor ni

کړښښ / ګړښ / ښاتکګګ / ګګګګ / ګګګګګ / ګګګګګګ / ګګګګګګ

མཉེམ་ནི

nem ni

ګړښ / ښاتکګګ

གསད་འདོད་ཅན

sé dö chen

དྲག་ནི

drak ni

ګړښ / ښاتکګګ / ښګ / ګګګګ / ګګګګ / ګګګګګګ

མི་གསད་མི

mi sé mi

འབད་མ་རྩུག་པའི་ལྷ་ཁག་དྲག

bé ma tsuk pé la khak drak

ښاتکګګ / ګړښ / ښاتکګګ

བཏེག་པ

dek pa

ګړښ / ښاتکګګ

ཏྲང་ནི

drang ni

ګړښ / ښاتکګګ / ښګ / ګګګګ / ګګګګګګ

ཏྲང་བ

drangwa

ګړښ / ښاتکګګ

ཏྲན་ནི

dren ni

ګړښ / ښاتکګګ / ګګګګ / ګګګګګ / ګګګګګګ

ཏུང་སྒྲ

dung dra

ګړښ / ښاتکګګ

བཏུང་ནི

dung ni

ګړښ / ښاتکګګ / ښګ / ګګګګ / ګګګګګګ

བཏུང་བ

dungwa

ګړښ / ښاتکګګ

གནོད་ནི

nö ni

ګړښ / ښاتکګګ / ګګګګ / ګګګګ / ګګګګګ

བཏེག་ནི

dek ni

ګړښ / ښاتکګګ

འཛེམ་ནི

dzem ni

ګړښ / ښاتکګګ / ښګ / ګګګګ / ګګګګګګ

དམར་བསད་འབད་མི

mar sé bé mi

ښاتکګګ / ګړښ / ښاتکګګ

ལྷོད་ནི

lhö ni

ګګګګګ / ګړښ / ښاتکګګ / ګګګ / ګګګ / ګګګګګ / ګګګګګ / ګګګګګګ

ལག་དམར

lak marpa

ښاتکګګ / ګړښ / ښاتکګګ

སྐྲག་འཁེལ་ནི

lak khel ni

ګړښ / ښاتکګګ / ښګ / ګګګګ / ګګګګګګ

རྐང་རིལ་ཏ་བུ

kang ril ta bu

ګړښ / ښاتکګګ

བཀག་ནི

kak ni

ګګګ / ګګګګګ / ګګګګګګ / ګګګګګګ / ګګګګګګ / ګګګګګګ / ګګګګګګ / ګګګګګګ / ګګګګګګ / ګګګګګګ / ګګګګګګ / ګګګګګګ / ګګګګګګ / ګګګګګګ / ګګګګګګ / ګګګګګګ / ګګګګګګ / ګګګګګګ / ګګګګګګ / ګګګګګګ / ګګګګګګ

སྐོ་བདུང་ནི

go dung ni

ګړښ / ښاتکګګ

ཕེབ་ནི

ep ni

ګړښ / ښاتکګګ / ګګګګ / ګګګګ / ګګګګ / ګګګګ / ګګګګ

ښاتاناګ *noun*

ghaātanaya

སྡེབ་གསོད

dep sö

ښاتاناګ / ښګګګګ

དམར་བསད

mar sé

གསད་ལྷ

sé la

མི་བསད

mi sé

གསད་ནི

sé ni

སྒྲིང་ཕམ་གཏང་ནི

ling pam tang ni

ښاتاناګ / ښګګګګ

སྒྲིང་ཕམ

ling pam

ښاتاناګ / ښګګګګ

དྲག་གསད་འབད་ནི

drak sé bé ni

ښاتاناګ / ښګګګګ

སྡེབ་གསད་འབད་ནི

dep sé bé ni

ښاتاناګ / ښګګګګ

དྲག་གསོད

drak sö

ښاتاناګ / ښګګګګ

ཞོ་ཤཱཝ *noun*

ghaeāṣaāva

རྐང་གདངས།

ké dang

ཞོ་ཤཱཝ / ශබ්දය / හඬ

བརྗོད་སྒྲ་སྟོན་ནི།

jö dra tön ni

ཞོ་ཤཱཝ / ශබ්ද

ཨུར་སྒྲ

ur dra

ཞོ་ཤཱཝ / ශබ්ද

ཚོར་བ

tsorwa

ගන්ධය / ඝෝෂාව / බලපෑම / විලවුන් / ශබ්ද / නාසය / සුවඳ / සුවඳින් / හැඟීම / හඬ

ཙ་ཤུགས།

tsa shuk

ཞོ་ཤཱཝ / ශබ්දය / හඬ

རྐང

ké

ඇමතුම / ඝෝෂාව / ශබ්ද / ශබ්දය / හඬ

སྒྲ

dra

ཞོ་ཤཱཝ / ශබ්ද / හඬ

སྒྲ་དབྱངས

dra yang

උත්සව / ඝෝෂාව / රිද්මය / ප්‍රියවරක් / ශබ්ද / සංගීතය / හඬ

སྒྲ་གདངས

dra dang

ඝෝෂාව / ශබ්ද / ශබ්දය / පැහැ / හඬ

རྐང་ཆོར

ké chor

ඝෝෂාව / ශබ්ද

ཅཏུරස්රයේ *noun*

cataurasarayae

དབུས་ཐང་

ü tang

චතුරස්රයේ / වර්ග / හතරැස්

དཔེར་ན་ གོས་ ལུ་དགུ་འཐབ་རྒྱབ་དང་ ། ཁྱབ་ཅ་བཟུམ

per na gi lu gu tap kyap da t

චතුරස්රයේ / වර්ග / හතරැස්

དཔེར་ན་ གོས་

per na gi

චතුරස්රයේ / වර්ග / හතරැස්

རང་རྒྱུར་གྲུབ་འབྲས

rang gyur drup dré

චතුරස්රයේ / වර්ග / හතරැස්

དཔེར་ན་

per na

චතුරස්රයේ / වර්ග / හතරැස්

གྲུ་བཞི

dru zhi

චතුරස්රයේ / වර්ග / හතරැස්

སྦུག་ཐང་

buk tang

චතුරස්රයේ / වර්ග / හතරැස්

དཔེར་ན་ གོས་ ལུ་དགུ་འཐབ་རྒྱབ་དང་ ། ། *per na gi lu gu tap kyap da*

චතුරස්රයේ / වර්ග / හතරැස්

ཅཏུ་ར་ཡ *adj*

catauraāraya

དྲག་རིམ་གྱི

drak rim gyi

උච්ච / උතුම් / චතුරාර්ය

ཡ་རབས་གྱི

ya rap kyi

උච්ච / උතුම් / චතුරාර්ය

བཟང་པོའི

zang pö

උච්ච / උතුම් / චතුරාර්ය / ශුද්ධ / ශාන්ත

ཆར་མ *noun*

carama

པགས་ཀོ

pak ko

ලෙලි / චර්ම / පොත්ත / ලොම් / සම / සම්

སེམས་ཅན་གྱི་སྤུ

sem chen gyi pu

කබාය / චර්ම / පොත්ත / ලොම් / සම

ཁྲོད་མདའི་སྒྲ

trop dé dra

චර්ම / පොත්ත / ලොම් / සම

ཤིང་ལྷགས

shing pak

චර්ම / පොත්ත / ලොම් / සම

རོ་ཁྱི་ཉལ་རྐང

ro khyi hap ké

චර්ම / පොත්ත / ලොම් / සම

སྤུ་ཅན

pu chen

චර්ම / පොත්ත / ලොම් / සම

པགས་ཀོ་སྤུ་ཅན་མ

pak ko pu chanam

චර්ම / පොත්ත / ලොම් / සම

སྤུ

pu

චර්ම / පොත්ත / බොකුටු / ලොම් / සම

ཚེ་ཏ *noun*

caraita

རང་བཞིན་གནས་སྟངས

rang zhin né tang

චරිත / නේචර්ස් / තත්ත්වය / වායුගෝලයේ / පරිසරය / ස්වභාවය

ཆོས་ཉིད

chö nyi

චරිත / නේචර්ස් / ස්වභාවය

ཡིན་འདྲ

yindru

චරිත / නේචර්ස් / සංකේතය / ස්වභාවය

དཔྱ་བ

yewa

පංතිය / අසමානතාව / ක්‍රමය / චරිත / නේචර්ස් / වෙනස / වර්ගය / ස්වභාවය / ප්‍රවර්ගය

མཚན་རྟགས

tsen tak

ලිංගික / චරිත / සංකේතය

འཁྲབ་རྩེད་པ

trap tsé pa

චරිත / නේචර්ස් / සංකේතය / ස්වභාවය

རྟགས

tak

අනන්යතාව / චරිත / සංකේතය / සාක්ෂි / සාක්ෂිකාරිය / සන්නාම / හඳුනා

གཤིས་ལུགས

shi luk

අභ්‍යාස / පරිචය / චරිත / නේචර්ස් / ස්වභාවය / පුහුණු

གཤིས་རྒྱུད

shi gyü

චරිත / නේචර්ස් / සංකේතය / ස්වභාවය

རིགས

rik

පංතිය / ක්‍රමය / චරිත / නේචර්ස් / පවුලේ / විස්තරය / වර්ගය / සාමාජික / ස්වභාවය / ප්‍රවර්ගය

རྒྱ་གཤིས

gyu shi

චරිත / නේචර්ස් / ස්වභාවය

རང་བྱུང

rang jung

චරිත / නේචර්ස් / ස්වභාවය

ངན་རྟགས

ngen tak

චරිත / සංකේතය

གནས་སྟངས

né tang

පෙළ / අභ්‍යවකාශ / අනියම් / ඇත්ත / ඉල්ලුම / රැකියා / කාමරය / චරිත / නේචර්ස් / රාජ්‍ය / තත්ත්වය / තත්වය / තේමාව / දෙයක් / ද්‍රව්‍ය / වැඩ / වායුගෝලයේ / විෂය / වස්තුව / ව්‍යාපාරය / ව්‍යාපාරික / ව්‍යාපාරයක් / වර්ණ / පරිසරය / ස්ථානය / ස්වරූපයක් / ස්වභාවය / පැහැය / ප්‍රියතම / ප්‍රශ්නය

ནང་རྟགས

né tak

චරිත / සංකේතය / සහලක්ෂණය

མིང་གཏམ

ming tam

රූප / උත්සවයේ / කීර්තිය / චරිත / නේචර්ස් / ණය / පැනිකඩ / නම / සංකේතය / ස්වභාවය / පින්තාරු

ཁྱད་ཆོས

khyé chö

අලංකාරය / අයිතිය / අත්සන / ගුණාත්මක / චරිත / නේචර්ස් / තත්ත්ව / දේපල / පේදුරු / නිපැයුම / රූපලාවන්ය / සංකේතය / සතුව / සන්තකය / ස්වරූපයක් / ස්වභාවය / හැඩය

ཆོས་ལམ

chö lam

ආකල්ප / චරිත / නේචර්ස් / මාර්ග / සංකේතය / ස්වභාවය / හැසිරීම

བདེ་མཚན

da tsen

චරිත / සංකේතය

རང་གཤིས

rang shi

චරිත / නේචර්ස් / සංකේතය / ස්වභාවය / ප්‍රවණතාව / ප්‍රවනතාව

ཆཱ་པ *noun*

caāpa

ལུས་གུག་མཁོ་གུག་གཞུ

lü guk go guk zhu

චාප / දුන්නක්

ལུས་གུག་མཁོ་གུག

lü guk go guk

චාප / දුන්නක්

གཞུ་ཏཱིཡས་ཅནམ

zhu yip chanam

චාප / දුන්නක්

གྲུའི་གདོང་ཟུར

drü dong zur

චාප / දුන්නක්

གཞུ་ཏཱིཡས

zhu yip

චාප / දුන්නක්

චාම් *adj*

caāma

སྒྲ་དམན་པ

lo men pa

චාම් / සරල

གཞི་རྒྱང་གི

zhi kyang gi

චාම් / සරල

སྤྲོས་མ་ཆེ་བའི

trö ma chewé

චාම් / සරල

ཐང་

tang

ඉඩම් / ලෝක / චාම් / පැතලි / පැතලි / පෘථිවි / විදෙස් / සරල / සුමට / සුමට

ས་ཐང་

sa tang

චාම් / පැතලි / සරල / සුමට

ཉམ་རྒྱང་

nyam chung

චාම් / දුබල / දුර්වල / විනාශ / සරල / සරල / සිහින් / නිහතමානී / නිහතමානී

མཁས་པ་རང་མིན་པ

khé pa rang min pa

චාම් / සරල

འཇམ་ཏོང་ཏོ

jam tong to

ආලෝක / ආලෝකවත් / ඊසි / උචිත / කෙලින්ම / චාම් / දුබල / දිලිසෙන / දීප්තිමත් / දුර්වල / මූලික / නිවැරදි / සරල / සුදුසු / පහසුවෙන්

འཇམ་སམ

jam sam

චාම් / සරල / සරල

རྒྱས་སྤྲོས་མེད་པའི

gyé trö mé pé

චාම් / සරල

རྒྱ་ཐང་

gya tang

චාම් / පැතලි / සරල / සුමට

བསྡུས་བསྡུས

dü dü

අඩු / ආලෝක / ආලෝකවත් / කුඩා / කෙටි / චාම් / දිලිසෙන / දීප්තිමත් / නොවැදගත් / සරල / සුළු

དཀྱུས་མའི

kyü mé

චාම් / ජනරාල් / පොදු / සරල / සුපුරුදු / සාමාන්ය

චැව් *verb*

caeṭa

བཤད་ཐོ་གཏང་ནི

shé to tang ni

කතාව / චැව් / සංවාදය / සාකච්ඡාව

མཐུན་གཏམ་བཤད་ནི

tün tam shé ni

චැනල් *noun*

caænala

ཆུ་གཡུར

chu yur

ඇල / චැනල්

མཚོ་གཉིས་རྒྱ་བར་མཐུད་ཆུ་ལམ

tso nyi kyi bar tü chu lam

མཚོ་བར་ཆུ་ལམ

tso bar chu lam

གྲུ་ལམ

dru lam

བཀྱུད་ལམ

gyü lam

චිකිත්සක *noun*

caikaitasaka

ཕྱི་གཟུགས་སྨན་བཅོས

chi zuk men chö

චිකිත්සක / ප්‍රතිකාර

චිත්‌රපට *noun*

caitarapaṭa

སྐོག་བརྙན

lok nyen

රූප / චිත්‌රපට / තිර / සිනමා / පින්තාරු

චිමිනි *noun*

caimainai

མེ་ཐབ

mé tap

පුනීල / අවන් / චිමිනි / දැව්

ཕྱིའུ

chiu

පුනීල / චිමිනි

ཐབ

tap

පුනීල / අවන් / උදුන / චිමිනි / දැව්

གྲུ་དང་འཕྲུལ་ཁང་ནང་ལས་ དུ་པ་འགྲོ་སའི་དང་རྩང་ཁང

dru dang trül khang nang lé

පුනීල / චිමිනි

མེ་ཁུང

mé khung

පුනීල / අවන් / චිමිනි / දැව්

ལུག་ཁ

luk kha

පුනීල / චිමිනි

དྲོ་ཐབ

drö tap

පුනීල / අවන් / උදුන / චිමිනි / දැව්

དུ་ཁུང

du khung

පුනීල / චිමිනි

චීන *adj*

caīna

རྒྱ་མིའི

gya mi

རྒྱ་མི

gya mi

རྒྱ་ནག་གི་མི

gya nak gi mi

චීන / මිනිසා

චීනය *noun*

caīnaya

དཀར་ཆས

kar ché

චීනය / පෝසිලේන්

དཀར་ཡོལ

kar yöl

කුසලාන / චීනය / බඳුන / බේසම / පෝසිලේන්

དཀར་ཡོལ་གྱི་རྒྱ་ཆ

kar yöl gyi gyu cha

චීනය / පෝසිලේන්

චීස් *noun*

caīsa

དར་ཚི

dar tsi

චුම්බක *adj*

caumabaka

ས་མས་ཤོར་སི་སི

sem shor si si

චුම්බක / චුම්භක / සිත්ගන්නාසුලු

ས་མས་ཤོར་བའི

sem shorwé

චුම්බක / චුම්භක / සිත්ගන්නාසුලු

ས་མས་ཤོར་བཅུག་མི

sem shor chuk mi

ཁས་ལེན་ལྕགས་ཀྱི

khap len chak kyi

චුම්බක / චුම්භක

ཁས་ལེན་ལྕགས

khap len chak

རྡོ་ཁས་ལེན་གྱི

do khap len gyi

චුම්බක / චුම්භක

རྡོ་ཁས་ལེན

do khap len

චුම්භක *adj*

caumabhaka

རྡོ་ཁས་ལེན་གྱི

do khap len gyi

චුම්බක / චුම්භක

ཁས་ལེན་ལྕགས་ཀྱི

khap len chak kyi

චුම්බක / චුම්භක

ས་མས་ཤོར་སི་སི

sem shor si si

චුම්බක / චුම්භක / සිත්ගන්නාසුලු

ས་མས་ཤོར་བའི

sem shorwé

චුම්බක / චුම්භක / සිත්ගන්නාසුලු

චෙක්පත *verb*

caekapata

ཉུལ་འཚོལ་འབད་ནི

nyül tsöl bé ni

පරීක්ෂා / ගවේෂණය / චෙක්පත / ටෙස්ට්

གསར་འཚོལ་འབད་ནི

sar tsöl bé ni

පරීක්ෂා / ගවේෂණය / චෙක්පත / ටෙස්ට්

བརྟག་དཔྱད་འབད་ནི

tak ché bé ni

පාලන / පරීක්ෂා / ගවේෂණය / චෙක්පත / ටෙස්ට් / විභාගය

ཚོ་ཏ

tsö ta

පරීක්ෂා / ගවේෂණය / චෙක්පත / ටෙස්ට් / විභාගය / විශේෂණය / විශ්ලේෂණය

འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི

tsöl zhip bé ni

පරීක්ෂා / ගවේෂණ / ගවේෂණය / චෙක්පත / ටෙස්ට් / සෙවුම් / සොයන්න

རྩོམ་འགྲི

tsom dri

රචනා / චෙක්පත / ටෙස්ට් / විභාගය

ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི

zhip ché bé ni

පරීක්ෂා / ගවේෂණය / චෙක්පත / ටෙස්ට්

ནུས་ཤུགས་ཀྱི་ཚད་ཏྲ

nü shuk kyi tsé ta bu

පරීක්ෂා / ගවේෂණය / චෙක්පත / ටෙස්ට් / විභාගය / විශේෂණය / විශ්ලේෂණය

ནད་བརྟག་ བརྟག་དཔྱད

né tak tak ché

පරීක්ෂා / ගවේෂණය / චෙක්පත / ටෙස්ට් / විභාගය / විශේෂණය / විශ්ලේෂණය

ནད་བརྟག

né tak

පරීක්ෂා / ගවේෂණය / චෙක්පත / ටෙස්ට් / විභාගය / විශේෂණය / විශ්ලේෂණය

ཞིབ་འཛུག་འབད་ནི

zhip juk bé ni

පාලන / පරීක්ෂා / ගවේෂණ / ගවේෂණය / චෙක්පත / ටෙස්ට් / විභාගය / සමීක්ෂණ / සෙවුම් / සොයන්න / පර්යේෂණ

དངུལ་འཛིན

ngül dzin

චෙක්පත / ටෙස්ට්

བཀག་ནི

kak ni

අල්ලා / ආරක්ෂා / ආරක්ෂක / රැකවරණ / පරීක්ෂා / ගැලවීම / ගවේෂණය / ග්‍රස්ත / ඝාතකයා / චෙක්පත / ජය / ටෙස්ට් / නතර / තහනම් / බේරාගන්න / බෑන් / මුදවාගැනීමේ / වැළැක්වීම / නවත්වනවා / සුරකින්න / පහරක්

རྒྱུག་

gyuk

परीक्षा / गवेषणय / चेक्पत / टेस्ट् / विभागय / विशेषणय / विश्लेषणय

འགྲིམ་འགྲུལ་འབད་ནི།

drim drül bé ni

परीक्षा / गवेषणय / चेक्पत / टेस्ट्

འབྲི་རྩོམ

dri tsom

रचना / चेक्पत / टेस्ट् / विभागय

འདྲི་དཔྱད་འབད་ནི།

dri ché bé ni

पालन / परीक्षा / गवेषणय / चेक्पत / टेस्ट् / विभागय

དམ་འཛིན་འབད་ནི།

dam dzin bé ni

पालन / अधीक्षणय / परीक्षा / गवेषणय / चेक्पत / टेस्ट्

ཆོས་རྒྱུག་ལེན་ནི།

chö gyuk len ni

पालन / परीक्षा / गवेषणय / चेक्पत / टेस्ट् / विभागय

ཆོས་རྒྱུག

chö gyuk

परीक्षा / गवेषणय / चेक्पत / टेस्ट् / विभागय / विशेषणय / विश्लेषणय

ནོམ་བཏྱ་ནི།

nom ta ni

परीक्षा / गवेषणय / चेक्पत / टेस्ट्

ཚེས་ *verb*

caesa

ཐོག་འདོད་བཙོང་ནི།

top dö tsong ni

चैस् / दण्डयमत

དམག་རྩེད

mak tsé

འཚོལ་བ

tsölwa

गवेषणम / चैस् / दण्डयमत / सेवुम् / सोयन्न

འཚོལ་ནི།

tsöl ni

गवेषणम / चैस् / दण्डयमत / बलन्न / संचारय / सेवुम् / सोयन्न

སྤྲོས་བཀོ་ནི།

trö ko ni

चैस् / दण्डयमत

ཤ་བདའ་བ

sha dawa

चैस् / दण्डयमत

ཤ་བདའ་ནི།

sha da ni

चैस् / दण्डयमत

བདའ་གཏང་ནི།

da tang ni

चैस् / दण्डयमत

བདའ་འགྱོ་ནི།

da gyo ni

चैस् / दण्डयमत

རྟིང་བདའ་འགྱོ་ནི།

ting da gyo ni

चैस् / दण्डयमत

ཚོ་ཀ་ལཱ་ *noun*

caeākalaṭa

ཆོག་ལེཏ

chok leT

རྗི་རིལ

ji ril

कार्ड् / चोकलट्

ཚོ་དན་ཨ་ *noun*

caeādanaāva

སྐྱོན་བརྗོད

kyön jö

अवमान् / परिकत्थनय / गास्तु / चोद्दनाव / देवापहास / सदहत

ཉེས་བཙུག

nyé tsuk

गास्तु / चोद्दनाव

སྐྱོན་བཏགས

kyön tak

ཉེས་བརྗོད

nyé jö

ཕན་ད *verb*

chanada

ཆོག་རྒྱན་བསྐྱར་ནི།

tsok gyen kyur ni

ফান্দ / तोर्रा / तोर्रन्न

ཆོག་རྒྱན་བཙུགས་ནི།

tsok gyen tsuk ni

ফান্দ / तोर्रा / तोर्रन्न

གཏམ་ནི།

dam ni

कल्पनि / ফান্দ / तोर्रा / तोर्रन्न

ཆོག་རྒྱན་བཙུགས་དུས

tsok gyen tsuk dü

ফান্দ / तोर्रा / ঞব্দ / হাব্দ

ཆོག་པའི་ཆོག་རྒྱན

tsok pé tsok gyen

ফান্দ / तोर्रा / ঞব্দ / হাব্দ

ཆོག་རྒྱན

tsok gyen

ফান্দ / तोर्रा / ঞব্দ / হাব্দ

རྒྱབ་རྐྱོར་འབད་ནི།

gyap kyor bé ni

पक्षव / ফান্দ / तोर्रा / तोर्रन्न / सहाय / सहयोगय

གཏམ་ཁ་རྒྱབ་ནི།

dam kha kyap ni

कल्पनि / ফান্দ / तोर्रा / तोर्रागढ्नीम / तोर्रीम् / तोर्रन्न / मुनिवरण

བཙག་འཐུ་འབད་ནི།

tsak tu bé ni

ফান্দ / तोर्रा / तोर्रागढ्नीम / तोर्रीम् / तोर्रन्न / मुनिवरण

ཕ་ཡ་ *noun*

chaāyaā

དབང་གནོན

wang nön

ফায়া / मर्दनय / पहरदीम / प्रहारय / प्रहारक

པར

par

ངོ་པར

ngo par

रूप / ফায়ারূপ / पिन्तारू

འདྲ་པར

dra par

रूप / ফায়ারূপ / ফায়ারূপয / पिन्तारू

ཕ་ཙི་ཆིག་དུམ་གྱ་ཆིག་བཀྱུད་རྒྱལ

a tsi chik dum dra chik gyü k

ཕ་ཙི་ཆིག་དུམ་གྱ་ཆིག

a tsi chik dum dra chik

བསིལ་གྲིབ

sil drip

དངོས་མེད

ngö mé

སྣང་བརྙན་དང་གྱིབ་མ་ཎ་ཏ

nang nyen dang gyip ma ta

གནག་དུང་

nak dung

རྗེས་འཇུག་པ

jenjuk pa

གྱིབ་མ

gyip ma

རྟིང་བདའ་མི

ting da mi

ফায়ারূপ *noun*

chaāyaāraūpa

པར་ལས

par lé

པར་བཏབ་ལ

par tap la

ফায়ারূপয *noun*

chaāyaāraūpaya

འདྲ་པར

dra par

রূপ / ফায়ারূপ / ফায়ারূপয / पिन्तारू

པར་བཏབ་ནི།

par tap ni

འོད་པར

ö par

དཔའ་བཅམ

pa cham

कार्यभारय / ফায়ারূপয / टेस्ट् / वटलीम / विभागय

ཚེད *noun*

chaeda

གྲྭ་འབེབས

drel bep

ছেদ / ছেদ

ཡི་གྱའི་དོན་མཚམས

yi gü dön tsam

ছেদ / ছেদ

ཚེད *noun*

chaedaya

གྲྭ་འབེབས

drel bep

ছেদ / ছেদ

ཡི་གྱའི་དོན་མཚམས

yi gü dön tsam

ছেদ / ছেদ

ཚངས་མ *adj*

jaṁgama

འཁྱེར་བདེ་བའི

khyer dewé

འགྲུལ་སྐྱོད་རུང་བའི

drül kyö rungwé

སོར་བཏུབ་པའི

sor tup pé

འགུལ་སྐྱོད་བཏུབ་པའི

gül kyö tup pé

འབག་བཏུབ་པའི

bak tup pé

འགྱུར་རྩུགས་པའི

gyur tsuk pé

ছংগম / विचल्य

ཚན་ཀ་ཧ་ན *noun*

janagahanaya

གྲངས་ཟློས

drang lop

མི་འབོར

mi bor

མི་ཟློས

mi lop

ཚན་ཏ་ཝ *noun*

janataāva

མི་རྩུ

mi tsu

জাতীয / ছনতাব

མི

mi

क / एक् / জাতীয / ছনতাব / पुद्गलयेक् / मानव / मानुषिक / मानुषिक / मिनिसा / मिनिसा

མི་ས

mi ser

ঊৰ্ধ্ব / लोक / क्षेत्र / জাতীয / ছনতাব / रट / तेमाव / द्रव्य / विषय / वस्तुव / सिविल् / प्रदेशयें

ජනප්රිය *adj*
janaparaiya

ཡོངས་གྲགས་ཅན།
yong drak chen
කීර්තිමත් / ජනප්රිය / ප්රසිද්ධ

མི་མང་གིས་མོས་པའི།
mi mang gi mö pé

དམངས་ཀྱི།
mang kyi

ཀུན་ཀྱིས་དགའ་བའི།
kün gyi gawé

དར་ཁྱབ་ཆེ་བའི།
dar khyap chewé

ཀུན་དགའ
kün ga
ආදරණීය / ජනප්රිය / හිතවත්

ජනමත *noun*
janamata

མཇོ་ལུགས
no luk
අදහස / අර්ථය / අර්ථවත් / ඉඳි / ගොඩනැගිලි / ජනමත / දැනුම

གྲོས་འཆར
drö char
ජනමත / යෝජනාව / සිතියම / සැලැස්ම

མཇོ་བསམ
no sam
අදහස / අභිප්රාය / අරමුණ / ඉලක්ක / කදිම / කදිම / පරිකල්පනය / ජනමත / දැනුම / භාවනා / වස්තුව / සිතන්න

བསམ་འཆར
sam char
අදහස / පරිකථනය / ජනමත / දැනුම

གྲོས་བསྡུན
drö tün
ජනමත / සමුළුව / සම්මේලනය / සම්මන්ත්රණය

བསྒྲབ་སྟོན
lap tön

མཇོ་འཆར
no char

ජනරජය *noun*
janarajaya

སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ
chi tün gyel khap

མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ
mi ser gyel khap

བཙན་འཛིའི་གཞུང་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ
tsak tü zhung den gyel khap

ජනරාල් *adj*
janaraāla

སྤྱི་བཏང་
chir tang
ජනරාල් / පොදු / සුපුරුදු / සාමාන්ය

གཞུང་རྒྱང་གི
zhung kyang gi
ජනරාල් / පොදු / සුපුරුදු / සාමාන්ය

ལུགས་བཞིན་གྱི
luk zhin gyi
ජනරාල් / පොදු / සුපුරුදු / සාමාන්ය

ལུགས་བཞིན་དུ
luk zhin du
ජනරාල් / පොදු / සුපුරුදු / සාමාන්ය

དཀྱུས་མའི
kyü mé
චාම් / ජනරාල් / පොදු / සරල / සුපුරුදු / සාමාන්ය

སྤྱི་བཏང་གི
chir tang gi
ජනරාල් / නීතිපතා / පොදු / සුපුරුදු / සාමාන්ය

ཨ་རྟག་གི
a tak gi
ජනරාල් / නීතිපතා / පොදු / නිදන්ගත / සුපුරුදු / සාමාන්ය

སྒྲིག་གི
drik gi
ජනරාල් / පොදු / සුපුරුදු / සාමාන්ය

ජනවාර්ගික *adj*
janavaāragaika

སྔར་སྒོལ་གྱི
ngar söl gyi
ජනවාර්ගික / වාර්ගික / සම්ප්රදායික

མི་རིགས་ཀྱི
mi rik kyi
ජනවාර්ගික / මානුෂික / වාර්ගික

ජනාධිපති *noun*
janaādhaipatai

སྲིད་འཛིན
si dzin
ජනාධිපති / සභාපති

ཚོགས་གཙོ
tsok tso
ජනාධිපති / සභාපති

ජපන් *adj*
japana

ཇ་སྤན་གྱི
ja pen gyi

ජය *verb*
jaya

ཐར་ནི
tar ni
ජය / නිදහස්

མིང་གཏམ་འཕོག་ནི
ming tam top ni
ජය / ජයග්රහණය / දැන / දිනාගැනීමේ / දැනුම / විජයග්රහණයේ

སྙན་གྲགས་རྒྱས་ནི
nyen drak gyé ni

ཕམ་གཏང་ནི
pam tang ni
ග්රස්ත / ඝාතකයා / ජය / පහරක්

སྤང་ནི
pang ni
ග්රස්ත / ඝාතකයා / ජය / පහරක්

རིན་འཕོག་ནི
rin top ni
ජය / ජයග්රහණය / දිනාගැනීමේ / විජයග්රහණයේ

བསམ་པའི་རེ་བ་བསྐང་ནི
sam pé rewa kang ni

སེལ་ནི
sel ni
ඉඳි / ග්රස්ත / ඝාතකයා / ජය / පහරක්

འཕོག་ནི
top ni
ඇති / ඉටු / කරන්නේ / ගත්තෙ / පිළිගැනීමට / ළඟා / ජය / ජයග්රහණය / දිනාගැනීමේ / එබ / පුබුදුවා / විජයග්රහණයේ / විහිදීම / සොයා / සතුව / පසුබට / හමු

དགྲ་ནི
truk ni
ග්රස්ත / ඝාතකයා / ජය / බීට් / පහරක්

གཟུར་ནི
zur ni
ග්රස්ත / ඝාතකයා / ජය / පහරක්

སྒྲགས་འཁེལ་ནི
lak khel ni
ග්රස්ත / ඝාතකයා / ජය / පහරක්

རྒྱལ་ནི
gyel ni
ජය / ජයග්රහණය / දිනාගැනීමේ / විජයග්රහණයේ

གསང་ནི
sang ni
ග්රස්ත / ඝාතකයා / ජය / නිවැරදි / හැඩ / පහරක්

རྒྱལ་ཁ
gyel kha
ජය / ජයග්රහණය / දිනාගැනීමේ / විජයග්රහණය / විජයග්රහණයේ

སྐྱོ་མོ་བཟུན་ནི
kyomo zün ni

དྲག་ནི
drak ni
ග්රස්ත / ඝාතකයා / ජය / නිවැරදි / හැඩ / පහරක්

དྲང་ནི
drang ni
ග්රස්ත / ඝාතකයා / ජය / පහරක්

འགྲོལ་ནི
dröl ni

འཛོམ་ནི
dzem ni
ග්රස්ත / ඝාතකයා / ජය / පහරක්

རྒྱལ་ཁ་འཕོག་ནི
gyel kha top ni
ජය / ජයග්රහණය / දිනාගැනීමේ / විජයග්රහණයේ

བཀག་ནི
kak ni
අල්ලා / ආරක්ෂා / ආරක්ෂක / රැකවරණ / පරීක්ෂා / ගැලවීම / ගවේෂණය / ග්රස්ත / ඝාතකයා / චෙක්පත / ජය / ටෙස්ට් / නතර / තහනම් / බේරාගන්න / බෑන් / මුදවාගැනීමේ / වැළැක්වීම / නවත්වනවා / සුරකින්න / පහරක්

དཀའ་ངལ་སེལ་ནི
ka ngel sel ni

བཅོམ་ནི
chom ni

སྐད་གྲགས་འཕོག་ནི
ké drak tön ni

ཁེ་འཕོག་ནི
khé top ni
ජය / ජයග්රහණය / දිනාගැනීමේ / විජයග්රහණයේ

བདུང་ནི
dung ni
ග්රස්ත / ඝාතකයා / ජය / පහරක්

ජයග්රහණය *verb*
jayagarahaṇaya

མིང་གཏམ་འཕོག་ནི
ming tam top ni
ජය / ජයග්රහණය / දැන / දිනාගැනීමේ / දැනුම / විජයග්රහණයේ

ཁེ་འཕོག་ནི
khé top ni
ජය / ජයග්රහණය / දිනාගැනීමේ / විජයග්රහණයේ

རིན་འཕོག་ནི
rin top ni
ජය / ජයග්රහණය / දිනාගැනීමේ / විජයග්රහණයේ

རྒྱལ་ཁ
gyel kha
ජය / ජයග්රහණය / දිනාගැනීමේ / විජයග්රහණය / විජයග්රහණයේ

རྒྱལ་ཁ་འཕོག་ནི
gyel kha top ni
ජය / ජයග්රහණය / දිනාගැනීමේ / විජයග්රහණයේ

འཕོག་ནི
top ni
ඇති / ඉටු / කරන්නේ / ගත්තෙ / පිළිගැනීමට / ළඟා / ජය / ජයග්රහණය / දිනාගැනීමේ / එබ / පුබුදුවා / විජයග්රහණයේ / විහිදීම / සොයා / සතුව / පසුබට / හමු

རྒྱལ་ནི
gyel ni
ජය / ජයග්රහණය / දිනාගැනීමේ / විජයග්රහණයේ

ජයග්රාහකයා *noun*
jayagaraāhakayaā

རྒྱལ་ཁ་ཕོག་མི
gyel kha top mi

མཐར་འཁྱོལ་མི
tar khyöl mi

ජයග්රාහී *adj*
jayagaraāhaī

རྒྱལ་ཁ་ཕོག་པའི
gyel kha top pé
ජයග්රාහී / විජයග්රාහී

རྒྱལ་བའི
gyelwé
ජයග්රාහී / විජයග්රාහී

ජරපත් *adj*
jarapata

ཕང་ཏང་ཏ
trang tang ta
අවංක / අවංකව / උචිත / කෙලින්ම / ජරපත් / නිවැරදි / සිදුසි

ཉམས་ཉུང་མེད་པ
nyam nyong medpa

ජර්මානු *noun*
jaramaānau

རར་མ་ནི་མི་རིགས།
jar ma ni mi rik

རར་སྨན།
jar men

ජල *noun*
jala

ཆུ
chu
ජල / මුත්‍ර

ජලාශයේ *noun*
jalaāśayae

ཆུ་རྫིང་
chu dzing
පොකුණ / ජලාශයේ

ཆུ་མཛོད
chu dzö

ජාත්‍යන්තර *adj*
jaātayanatara

རྒྱལ་སྤྱི།
gyel chi

ජාතික *adj*
jaātaika

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི
gyel khap kyi

རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི
gyel yong kyi

ජාතිය *noun*
jaātaiya

མངའ་ཁོངས།
nga khong
ඉඩම් / ලෝක / කක්ෂය / ජාතිය / රටේ / භූමිය / ප්‍රදේශයේ

མི་རྩུ
mi tsu
ජාතිය / ජනතාව

རྒྱལ་ཁབ
gyel khap
අධිරාජ්‍යය / ඉඩම් / ලෝක / ක්ෂේත්‍ර / ජාතිය / රාජධානිය / රාජ්‍ය / රට / රටේ / තත්ත්වය / තත්වය / පෘථිවි / මාලිගාව / මැටි / පස / සභාවේ / ප්‍රදේශයේ

མི
mi
ක / එක් / ජාතිය / ජනතාව / පුද්ගලයෙක් / මානව / මානුෂික / මානුෂික / මිනිසා / මිනිසා

ས་ཁོངས
sa khong
අදියර / අභ්‍යවකාශ / ඉඩම් / කලාපය / කලාපයේ / ලෝක / කාමරය / ක්ෂේත්‍ර / ක්ෂේත්‍ර / ජාතිය / රටේ / තත්ත්වය / දැක්ම / දර්ශන / භූමිය / ස්ථානය / ප්‍රදේශයේ

མི་ཞེར
mi ser
ඉඩම් / ලෝක / ක්ෂේත්‍ර / ජාතිය / ජනතාව / රට / තේමාව / ද්‍රව්‍යය / විෂය / වස්තුව / සිවිල් / ප්‍රදේශයේ

ජාතිවාදී *noun*
jaātaivaādaī

རིགས་ཁྱད་ཆེ་མི
rik khyé ché mi

ජාන *noun*
jaāna

རིགས་རྒྱུད་ཀྱི་ས་བོན་བྱ་བུ
rik gyü kyi sa bön ta bu

རིགས་སོན
rik sön

ජාල *noun*
jaāla

དྲ་རིལ་དྲྭ་ཕྱ་བུ
dra ril drawa ta bu
ජාල / ශුද්ධ

དྲ་མིག་ཞེང་རས
dra mik seng ré
ජාල / ශුද්ධ

ཡོངས་འབྲེལ
yong drel
ජාල / ජාලය / දාම / ශුද්ධ

སྐྱེ་རིག་ཡོངས་འབྲེལ
lok rik yong drel
ජාල / ශුද්ධ

དྲྭ
drawa
ජාල / ශුද්ධ

རྐང་རིལ་དང་
kang ril dang
ජාල / ශුද්ධ

ජාලය *noun*
jaālaya

མཐུད་འབྲེལ
tü drel
ජාලය / ශුද්ධ

དབེར་ན་ འཁོར་ལམ་ཡོངས་འབྲེལ་ཕྱ་བུ
per na khor lam yong drel ta
ජාලය / ශුද්ධ

སྐྱེ་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་དང་ རྒྱང་བསྐྱེལ་ཡོངས་འབྲེལ་ཕྱ་བུ
lok rik yong drel dang gyang
ජාලය / ශුද්ධ

ཡོངས་འབྲེལ
yong drel
ජාල / ජාලය / දාම / ශුද්ධ

ལན་ཚུན་མཐུད་འབྲེལ
pen tsün tü drel
ජාලය / ශුද්ධ

ཆ་འཛོམས
na dzom
ජාලය / ශුද්ධ

རྒྱ་འཛོམས
gya dzom
ජාලය / ශුද්ධ

དབེར་ན་ལས་སྡེ་ཡོངས་འབྲེལ་ཕྱ་བུ
per na lé dé yong drel ta bu
ජාලය / ශුද්ධ

ජැටිය *noun*
jaætaiya

གྲུ་འབབ་སྟེགས
drü bap tek
ජැටිය / පියර්

གྲུ་འཛིན
dru dzin
ජැටිය / පියර්

གྲུ་བཏགས་ས
dru tak sa
ජැටිය / පියර්

གྲུ་ཚུགས
dru tsuk
ජැටිය / වරාය / පියර්

ཀཱཝ
kawa
ජැටිය / පියර්

ජෑස් *noun*
jaæsa

དྲག་དབྱངས
drak yang

ජිප්සම් *noun*
jaipasama

མ་རས
ma ré
ජිප්සම් / බදාම

ජිප්සි *noun*
jaipasai

ཀུན་ཏུ་རྒྱུ
kün tu gyu

ངོས་དུས་རྒྱ་གར་གྱི་མི་རིགས་གནས་པས་མི་ཁ་ཤས་ཡིན
ngön dü gya gar gyi mi rik n

ජිහාඩ් *noun*
jaihaāḍa

རྗི་ཧྲེ
ji hé

ජීවන *adj*
jaīvana

གསོན་ཉམས་ཆེན
sön nyam chen
ජීවන / සජීවී

སྐྱེ་གྱུན་རྟེན་པའི
lok gyün den pé
ජීවන / වාසස්ථාන / සජීවී

ཡུན་གནས་པ
yün né pa
ජීවන / සජීවී

འཚོ་བའི
tsowé
ජීවන / වාසස්ථාන / සජීවී

འཚོ་བ
tsowa
ජීවන / සජීවී

འཚོ་ཐབས
tso tap
ජීවන / සජීවී

འཚོ་ནི
tso ni
කුකුළ් / ජීවන / වාසස්ථාන / සජීවී

གསོན་པོ
sön po
ජීවන / ජීවන / සජීවී / සජීවී

གསོན་པོ
sön po
ජීවන / ජීවන / සජීවී / සජීවී

གསོན་པའི
sön pé
ජීවන / වාසස්ථාන / සජීවී

སྡོད་ནི
dö ni
ජීවන / නතර / රැඳී / පුබුදුවා / පවතිනු / පවත්වා / නවත්වනවා / වාසස්ථාන / සංරක්ෂණය / සජීවී / සජීවී / පසුබට

གསོན་ནི
sön ni
ජීවන / වාසස්ථාන / සජීවී

ད་ལྟ་ཡོད་པའི
da to yö pé

གནས་ནི
né ni
අවසන් / කරන්නේ / ජීවන / රැඳී / පවතී / පවතිනු / වාසස්ථාන / සොයා / පසුගිය / සජීවී / සජීවී / හමු

མེ་ཕྱ་བུ
mé ta bu
ජීවන / වාසස්ථාන / සජීවී

འབར་བཞིན་པའི
bar zhin pé
ජීවන / වාසස්ථාන / සජීවී

གནས་པའི
né pé
ජීවන / නොපවතින

དངོས་མཚོང་རྒྱང་བསྒྲགས

ngö tong gyang drak

ජීවන / වාසස්ථාන / සජීවි

སྐྱེ་ལྡན

sok den

ජීවියා / ජීවන

ජීවිත *noun*

jaīvaitaya

སྤྲོ་ཉམས

tro nyam

පොලී / අභිලාෂය / උත්ංජේරක / උනන්දුවෙන් / ජීවිත / සතුට

ཚེ

tsé

ජීවිත / බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ශක්තිය / ප්රචණ්ඩ / ප්රචණ්ඩත්වය / ප්රබලතාවය

སྐྱེ་ཚེ་སྐྱེ

sok tsé sok

སྐྱེ་ཚེ་སྐྱེ་སེམས་ཅན

sok tsé sok sem chen

མི་ཚེ

mi tsé

ජීවියා *noun*

jaīvaiyaā

སྐྱེ་ལྡན

kyé den

སྐྱེ་ལྡན

sok den

ජීවියා / ජීවන

གཅིག་ལུ་གཅིག་བརྟེན

chik lu chik ten

ජූඩෝ *noun*

jaūḍaeā

སྐེད་བཤེད

ké shé

ජෙලි *noun*

jaelai

རྗེ་ལི

jé li

ජෝයි *noun*

jaeāyai

དགའ་སྤྲོ་རྒྱོང་བ

ga tro nyongwa

ජෝයි / සතුට

སྤྲོ་བ

trowa

පොලී / අභිලාෂය / උද්යෝගය / උනන්දුවෙන් / කුමන්ත්රණ / කුමන්ත්රණයක් / කුසගින්න / ජෝයි / විනෝද

དགའ་བ

gawa

අවධානය / ආලය / ආදරය / ඇලුම් / ගෞරව / ජෝයි / සතුට / සෙනෙහස

དགའ་སྤྲོ་བྱུང་བ

ga tro jungwa

ජෝයි / සතුට

དགའ་སྤྲོ

ga tro

ජෝයි / විදුලි / විදුලි / විනෝද / විදුලිබල / විද්යුතය / සෝපානයක් / සතුට

དགའ་ཉམས

ga nyam

උත්ංජේරක / ජෝයි / සතුට

དགའ་མགུ

ga gu

སྤྲོ་སྣང

tro nang

ඥානාන්විත *noun*

gnaānaānavaita

སེམས་ཤུགས

sem shuk

අවශ්ය / යෝජනාව / ඥානාන්විත / තීරණ / විභේදනයේ

ཀུན་སྲོང་བཟང་པོ

kün long zang po

ཟློ་སྤོས

lo pop

སེམས་སྐྱལ

sem kül

སེམས་བསྐྱེད

sem kyé

ටයර් *verb*

ṭayara

ཨུ་སྡུག་ནི

u duk ni

ටයර් / තෙහෙට්ටුව

ཐང་ཚད་ནི

tang ché ni

ටයර් / තෙහෙට්ටුව

ටවර් *noun*

ṭavara

ཀ་ཁྱིམ

ka khyim

ཀ་རིང

ka ring

ටිරයුට් *noun*

ṭarayauṭa

གཙང་ཁྱེའི་ཉ

tsang chü nya

ටිකට් *noun*

ṭaikaṭa

ཤོག་འཛིན

shok dzin

ཚོང་ཁང་ཚུ་ནང་རིན་གོང་དང་ངོ་བཤད།

tsong khang tsu nang rin go

ཉེས་ཤོག ཁྱིམས་ལུགས་ལས་འགལ་བའི་ཉེས་དཔལ་བཏབ་དགོ་པའི་ཤོག་འཛིན་ཆུ་ཁ

nyé shok trim luk lé gelwé n

ཁ་ཤོག ཁ་ཡིག ཁ་བྱང

kha shok kha yik kha jang

ටුවර් *noun*

ṭauvara

བཅུ་བཤལ

ta shel

བཅུ་སྐོར

ta kor

ටුවර් / සංචාරය

ටෙනිස් *noun*

ṭaenaisa

ཐང་རིལ

tang ril

ටෙස්ට් *verb*

ṭaesaṭa

ཁྲིམས་བཤེར་འབད་ནི

trim sher bé ni

དཔའ་བཅམ

pa cham

කාර්යභාරය / ඡායාරූපය / ටෙස්ට් / වැටලීම / විභාගය

ར་ཁུངས

ra khung

ටෙස්ට් / විභාගය / සාක්ෂි

ཟིན་འདྲ

zin dra

ටෙස්ට් / විභාගය / සාක්ෂි

གསར་འཚོལ་འབད་ནི

sar tsöl bé ni

පරීක්ෂා / ගවේෂණය / චෙක්පත / ටෙස්ට්

རྒྱོང་བ

nyongwa

ටෙස්ට් / විභාගය

བརྟག་དཔྱད

tak ché

ටෙස්ට් / විභාගය

བརྟག་དཔྱད་འབད་ནི

tak ché bé ni

පාලන / පරීක්ෂා / ගවේෂණය / චෙක්පත / ටෙස්ට් / විභාගය

བརྟག་ཞིབ

tak zhip

අධ්යයනය / ඇගයීම / ඇස්තමේන්තු / ගවේෂණ / ටෙස්ට් / විභාගය

ཉུལ་འཚོལ་འབད་ནི

nyül tsöl bé ni

පරීක්ෂා / ගවේෂණය / චෙක්පත / ටෙස්ට්

ཚོད་ཟ

tsö ta

පරීක්ෂා / ගවේෂණය / චෙක්පත / ටෙස්ට් / විභාගය / විශේෂණය / විශ්ලේෂණය

འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི

tsöl zhip bé ni

පරීක්ෂා / ගවේෂණ / ගවේෂණය / චෙක්පත / ටෙස්ට් / සෙවුම් / සොයන්න

རྩོམ་འབྲི

tsom dri

රචනා / චෙක්පත / ටෙස්ට් / විභාගය

དཔྱ་དཔྱད

yé ché

ටෙස්ට් / විශේෂණය / විශ්ලේෂණය

ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི

zhip ché bé ni

පරීක්ෂා / ගවේෂණය / චෙක්පත / ටෙස්ට්

ཞུན་དག་རྒྱབ་ནི་འདི་འདྲ་ཟ

zhün dak kyap ni dra ta bu

ටෙස්ට් / විභාගය / සාක්ෂි

ཟིན་དཔེ

zin pé

ටෙස්ට් / විභාගය / සාක්ෂි

ནད་བརྟག་ བརྟག་དཔྱད

né tak tak ché

පරීක්ෂා / ගවේෂණය / චෙක්පත / ටෙස්ට් / විභාගය / විශේෂණය / විශ්ලේෂණය

ཉམས་རྒྱོང

nyam nyong

ටෙස්ට් / විභාගය

དམ་འཛིན་འབད་ནི

dam dzin bé ni

පාලන / අධීක්ෂණය / පරීක්ෂා / ගවේෂණය / චෙක්පත / ටෙස්ට්

ཞིབ་འཇུག་འབད་ནི

zhip juk bé ni

පාලන / පරීක්ෂා / ගවේෂණ / ගවේෂණය / චෙක්පත / ටෙස්ට් / විභාගය / සමීක්ෂණ / සෙවුම් / සොයන්න / පර්යේෂණ

བདེན་ཁུངས

den khung

අවියාජත්වය / ටෙස්ට් / විභාගය / සාක්ෂි / සාක්ෂිකාරිය / සත්යය / සාධාරණීකරණය

འབད་ཟ་བ

bé tawa

ටෙස්ට් / විභාගය

འབད་རྩོལ

bé tsöl

කාර්යභාරය / ටෙස්ට් / රණ්ඩු / යුද්ධය / විභාගය / සටන

དཔྱད་ཞིབ

ché zhip

ටෙස්ට් / විශේෂණය / විශ්ලේෂණය

ཆོས་རྒྱུག

chö gyuk

පරීක්ෂා / ගවේෂණය / චෙක්පත / ටෙස්ට් / විභාගය / විශේෂණය / විශ්ලේෂණය

ནུས་ཤུགས་ཀྱི་ཚད་ཟ་བུ

nü shuk kyi tsé ta bu

පරීක්ෂා / ගවේෂණය / චෙක්පත / ටෙස්ට් / විභාගය / විශේෂණය / විශ්ලේෂණය

དོ་འགྲན

do dren

ටෙස්ට් / තරගකාරිත්වය / තරඟය / විභාගය / සමගාමීව / සමාන්තර

འབད་བཟ་ནི

bé ta ni

කාර්යභාරය / ටෙස්ට්

འདྲི་དཔྱད་འབད་ནི

dri ché bé ni

පාලන / පරීක්ෂා / ගවේෂණය / චෙක්පත / ටෙස්ට් / විභාගය

འདྲི་རྩོམ

dri tsom

රචනා / චෙක්පත / ටෙස්ට් / විභාගය

དངུལ་འཛིན

ngül dzin

ཆෙක්පත / ටෙස්ට්

ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ནི

chö gyuk len ni

පාලන / පරීක්ෂා / ගවේෂණය / චෙක්පත / ටෙස්ට් / විභාගය

ནོམ་བཏྱ་ནི

nom ta ni

පරීක්ෂා / ගවේෂණය / චෙක්පත / ටෙස්ට්

འགྲིམ་འགྲུལ་འབད་ནི

drim drül bé ni

පරීක්ෂා / ගවේෂණය / චෙක්පත / ටෙස්ට්

གཏད་བརྟག

né tak

පරීක්ෂා / ගවේෂණය / චෙක්පත / ටෙස්ට් / විභාගය / විශේෂණය / විශ්ලේෂණය

མོ་བཏབ

mo tap

ටෙස්ට් / විභාගය

ལག་སྒྲང་

lak jang

ටෙස්ට් / විභාගය

བཀག་ནི

kak ni

අල්ලා / ආරක්ෂා / ආරක්ෂක / රැකවරණ / පරීක්ෂා / ගැලවීම / ගවේෂණය / ශ්රස්ත / ඝාතකයා / චෙක්පත / ජය / ටෙස්ට් / නතර / තහනම් / බේරාගන්න / බෑන් / මුදවාගැනීමේ / වැළැක්වීම / නවත්වනවා / සුරකින්න / පහරක්

རྒྱུགས

gyuk

පරීක්ෂා / ගවේෂණය / චෙක්පත / ටෙස්ට් / විභාගය / විශේෂණය / විශ්ලේෂණය

གོམས་སྒྲང་

gom jang

ටෙස්ට් / විභාගය

ཏོན་ *noun*

ṭaeāna

ལེ་ཤ

lé sha

අඩුක්කුව / කඳු / කඳුකර / කඳුවැටි / ටොන් / මහා / මුහුදේ / විශාලත්වය / විශිෂ්ට / සංච / සාගර / ප්රධාන

མང་རབས

mang rap

བྱེན

ten

ཇི་རྩེ་རྒྱ་མིང་

ji tsé kyi ming

ཏཱོ་རས་ *noun*

ṭaeārasa

སྒང་

lang

ටෝරස් / බුල්

པ་སྒང་

pa lang

ටෝරස් / බුල්

ཌ་ཡ་པཱ་ *noun*

ḍayapara

ཆུ་སྟེན

chu ten

ཨ་གདན

a den

ཌ་ལ *noun*

ḍayala

རྩེ་ཤིང་

tsé shing

ངོས

ngö

ඩයල / මුවදොර / මුහුණ

ཌ་ཡི་ན་མ་ཡཻ་ཏ *noun*

ḍayainamayaiṭa

རྫས་བམ

dzé bam

උණ්ඩ / බෝම්බ / ඩයිනමයිට්

འཁྲུག་འཛིང་

truk dzing

དཀྲུག་རྐྱེན

truk kyen

කුණාටු / කුණාටුව / ඩයිනමයිට්

ཌ་ར་མ *noun*

ḍarama

བང་ཉ

bang nga

ཉ

nga

ཟོམ

zom

බුලියක් / ඩ්රම්

ཌ་ཡ་པ་ལ་མ *noun*

ḍaipalaeāmaā

དིཔ་ལོ་མ

dip lo ma

གཙུག་ལག་འཁོག་མའི་ཤེས་རྩལ་ལག་ཁྱེར

tsuk lak ok mé shé tsé lak k

ཌ་ཡི་ཌ *adj*

ḍaīsaīḍaī

མིང་མེད

ming mé

ඩයිසීඩ් / නිර්නාමික

མིང་མེད་པའི

ming mé pé

ඩයිසීඩ් / නිර්නාමික

ཌ་ཀཽ་ཏ་ *noun*

ḍaeākaṭara

རྡོག་ཏར

dok tar

ඩොක්ටර් / වෛද්යවරයා

སྨན་པ

men pa

ඩොක්ටර් / වෛද්යවරයා

དྲུང་འཚོ

drung tso

ඩොක්ටර් / වෛද්යවරයා

ཆེས་མཛོད་ཤེས་ཡོན་གྱི་གོ་གནས

ché tö shé yön gyi go né

ඩොක්ටර් / වෛද්යවරයා

མཁས་དབང

khé wang

ඩොක්ටර් / මහාචාර්ය / වෛද්යවරයා

ཌ་ལ་ *noun*

ḍaēalara

རྡོ་ལར

do lar

ཨ་མི་རི་ཀ་དང་ཀེ་ན་ད་ཨ་ཤྱ་སི་ཏ་ལེ་ཡ་

a mi ri ka dang ké na da asi t

ཌ་ནཱ་ཏ *noun*

ḍaēanaṭa

མངར་གོང

ngar bong

ཎ *noun*

ṇaya

མིང

ming

අත්සන / ණය / නම / ශීර්ෂය

ཚོ་བོ

tsowo

ණය / පළමු / වැදගත් / විදුහල්පති / හිස / ප්රාථමික / ප්රධාන

བཀྲིན

trin

උපහාර / ණය

རྟོག་ལམ

top lam

ඉල්ලුම / ණය / හිමිකම

འོང་རྩི

ong tsi

ཉ་ནི

nya ni

කුලී / ණය

ཡོད་ན་མེད་ན

yö na mé na

ཁྱོ་ཀ་ཡོར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དངུལ་གྱི་མིང

ming tam

ཨ

ṇayayai

ཁྱིན་ཚབ་སྒྲོད་ནི

kyin tsap trö ni

འཕྲི་ནི

tri ni

དྲིན་རེ་ནི

drin ré ni

འབད་དགོ་ནི

bé go ni

དྲིན་བསམ་ནི

drin sam ni

ཏ་ཀ་ཏི་རཱུ *adj*

takatairau

ཁྲུང་མེད་པ

khung medpa

තකතිරු / විකාර

མེས་མེད་པ

mé medpa

තකතිරු / විකාර

འབྱུང་ཁྲུང་མེད་པ

jung khung medpa

අඥාන / අනුවණ / තකතිරු / මෝඩ / මෝඩකම / මුග්ධ / විකාර

ཏ་ཀ་ཀཱ་ལི *noun*

takakaālai

ལྕམ་བན་ད

lam ben da

ཏ་ཊ་ཊ *adj*

taṭaṭa

ཐ་གསང་མེད་པའི

ba sang mé pé

අවංක / අවංකව / තට්ට / පියවි

གཟུགས་ཁར་གོ་ལ་མེད་པ

zuk khar go la medpa

තට්ට / පියවි

ཤུགས་མེད་པ

shup medpa

තට්ට / පියවි

རང་གིས་རང་བསྐྱབ་མ་རྫུགས་པའི

rang gi rang kyap ma tsuk p

තට්ට / පියවි

སྐྱབས་དང་བྲལ་བའི

kyap dang drelwé

තට්ට / පියවි

བདེན་པ་ཟང་མ་རྫུགས་པའི

den pa zang ma tsuk pé

තට්ට / පියවි

སྐྱེན་མོ

gyen mo

තට්ට / පියවි

ཏཎཀཁོཊ *noun*

taṇakaeāḷa

ཙཱ་ཤིང་

tsa shing

ঔসু / গ্ৰাসঁ / তৃণ / তণকোল

ཙཱ་ཐང་

tsa tang

ঔসু / গ্ৰাসঁ / তৃণ / তণকোল

སྤང་ཐང་

pang tang

ངོ་ཤིང་

ngo shing

ঔসু / গ্ৰাসঁ / পেলুৱি / তৃণ / তণকোল / বলাগাৰৰ

ཙཱ

tsa

ঔসু / গ্ৰাসঁ / তৃণ / তণকোল

ཏཏ་ཏ་ཝ *noun*

tatava

ཁྱད་ཆོས

khyé chö

অলংকাৰ / অসিনিয় / অন্তসন / গুণাত্মক / চৰিত / নেচৰ্‌স / তত্ত্ব / দেপল / পেঁদুৰু / নিপেয়ুম / ৰূপলাবন্যস / সংকেতয / সতুব / সন্তাকয / স্বৰূপয়ক্ / স্বভাৱয / হাৱিয

ཁྱད་རྣམ

khyé nam

পংনিয / অসিনিয / গুণাত্মক / তত্ত্ব / দেপল / পেঁদুৰু / নিপেয়ুম / বৰ্গয / সতুব / সন্তাকয / স্বৰূপয়ক্ / স্বভাৱয / হাৱিয / প্ৰৰবৰ্গয

ཕུས་ཚད

pü tsé

উপাধিয / গুণাত্মক / তত্ত্ব

ཕུས་ཚད་ལེགས་ཤོམ

pü tsé lek shom

গুণাত্মক / তত্ত্ব

ཡོན་ཏན

yön ten

অদুনন / গুণাত্মক / তত্ত্ব / দান / দানুম / বলহন্তাৰয়েন্ / বিদুলিবল / বিদ্যা / শক্তিয / প্ৰৰবৰ্ণৰ / প্ৰৰবৰ্ণৰ্ত্বয / প্ৰৰবলতাবয

རྒྱུ་ཕུས

gyu pü

গুণাত্মক / তত্ত্ব

ཏཏ་ཏ་ཝ *noun*

tatavaya

རང་བཞིན་གནས་སྦྱངས

rang zhin né tang

চৰিত / নেচৰ্‌স / তত্ত্ব / বায়ুগোলয়ে / পৰিসৰয / স্বভাৱয

ས་སྟོང་

sa tong

অভ্যৱকাশ / কামৰয / তত্ত্ব / স্থানয

ས་གནས

sa né

অভ্যৱকাশ / কলাপয / কলাপয়ে / কামৰয / ক্ষেত্ৰ / গিহি / তত্ত্ব / পৃথিৱী / ভূমিয / মাটি / পস / স্থানয / প্ৰদেশয়ে

ས་ཁོང

sa khong

অদিয়ৰ / অভ্যৱকাশ / ইঙম্ / কলাপয / কলাপয়ে / লোক / কামৰয / ক্ষেত্ৰ / ক্ষেত্ৰ / জাতিয / ৰাজ্য / তত্ত্ব / দাক্ম / দৰ্শন / ভূমিয / স্থানয / প্ৰদেশয়ে

ས་གོ

sa go

অভ্যৱকাশ / কলাপয়ে / কামৰয / ক্ষেত্ৰ / তত্ত্ব / ভূমিয / স্থানয / প্ৰদেশয়ে

ས་ཁྱུག

sa chok

অভ্যৱকাশ / কামৰয / তত্ত্ব / স্থানয

མཐའ་སྐོར

ta kor

তত্ত্ব / বায়ুগোলয়ে / পৰিসৰয

ཉེ་འཁོར

nyenkhor

তত্ত্ব / বায়ুগোলয়ে / পৰিসৰয

གཞུང

zhung

ৰাজ্য / তত্ত্ব / তত্ত্ব / বেদগত্ / বিদুহল্পতি / প্ৰধান

རང་དབང

rang wang

অভ্যৱকাশ / কামৰয / তত্ত্ব / নিদহাস / নিদহাস্ / স্থানয

རང་བཞིན་མཐའ་སྐོར་གནས་སྦྱངས

rang zhin ta kor né tang

তত্ত্ব / বায়ুগোলয়ে / পৰিসৰয

འཁོར་ལམས

trö kham

পেৰ / তত্ত্ব / তত্ত্ব / স্থানয

འཚོ་ལམས

tso kham

পেৰ / তত্ত্ব / তত্ত্ব / স্থানয / সেৱাধিয

འཚོལ་སྟོད་པ

tsöl top pa

অভ্যৱকাশ / কামৰয / তত্ত্ব / স্থানয

ཡང་པའི་ཚོར་བ

yang pé tsorwa

অভ্যৱকাশ / কামৰয / তত্ত্ব / স্থানয

གཞུང་འཕྲིན་འཕྲིན

zhung drel tem drel

ৰাজ্য / তত্ত্ব / তত্ত্ব

ཁང་མིག་རྒྱ་མིག

khang mik go mik

অভ্যৱকাশ / কামৰয / তত্ত্ব / স্থানয

རྟག་ཏིག་ནཀ་ཏིག

tak tik nak tik

অভ্যৱকাশ / কামৰয / তত্ত্ব / স্থানয

གཡོག ལ

yok la

কামৰয / গিহি / তত্ত্ব / পস / স্থানয

ཁང་མིག་རྒྱ་མིག ས་སྟོང

khang mik go mik sa tong

কামৰয / তত্ত্ব / স্থানয

སྣང་བ

nangwa

ৰূপ / পৰিকল্পনয / তত্ত্ব / বলপৃথ্ম / সিতন্ন / স্থানয / হাৱীম / পিন্তাৰু

ཡང་པ

yang pa

অভ্যৱকাশ / কামৰয / তত্ত্ব / স্থানয

རྡོ་བཏབ

dö tap

তত্ত্ব / মতু / স্থানয

མངའ་རྡེ

nga dé

ইঙম্ / কলাপয়ে / ৰাজ্য / ৰাজ্য / তত্ত্ব / তত্ত্ব / পদ্মাৰ্ / মতুপিত / প্ৰদেশয়ে

བར་སྣང

bar nang

অভ্যৱকাশ / কামৰয / গুৱৰ্ / তত্ত্ব / স্থানয

ཆགས་གནས

chak né

অভ্যৱকাশ / কামৰয / তত্ত্ব / স্থানয

ཆགས་ཡུལ

chak yül

অভ্যৱকাশ / কামৰয / তত্ত্ব / স্থানয

འཆར་སྣང

char nang

འཆར་གཟུགས

char zuk

ཆིས་གྲལ

chip drel

ৰাজ্য / তত্ত্ব / তত্ত্ব / পেৰহাৰ

རྡོ་ཁྱིམ

dö khyim

কামৰয / গিহি / তত্ত্ব / পদিংচিয / মাৰিগাৱ / নবাতান্ / পস / সহাবেঁ / স্থানয

རྡོ་ཐང

dö tang

আকল্প / তত্ত্ব / মতু / স্থানয

རྡོ་ཁྲི

dö tri

কামৰয / গিহি / তত্ত্ব / পস / স্থানয

དུས་ཡུན

dü yün

অভ্যৱকাশ / অবস্থাবেঁ / কালয / কালগুণ / কামৰয / যুগয / তত্ত্ব / পেঁদুৰু / বেলাব / বয়স্গত / সংসিয / স্থানয / ৰেস্বিম

རྒྱལ་ཁབ

gyel khap

অধিৰাজ্যয / ইঙম্ / লোক / ক্ষেত্ৰ / জাতিয / ৰাজ্যনিয / ৰাজ্য / ৰাজ্য / তত্ত্ব / তত্ত্ব / পৃথিৱী / মাৰিগাৱ / মাটি / পস / সহাবেঁ / প্ৰদেশয়ে

ལ་འགན

la gen

অনিয়ম্ / ৰেকিয়া / কামৰয / কাৰ্যভাৰয / গিহি / তত্ত্ব / দেয়ক্ / বন্ধু / ভূমিকাব / বাৱ / বস্তুব / ব্যিয়াপাৰয / ব্যিয়াপাৰিক / ব্যিয়াপাৰয়ক্ / পস / স্থানয / প্ৰিয়তম

ལྷོག་རིག་གནས་སྦྱངས

lok rik né tang

তত্ত্ব / বায়ুগোলয়ে / পৰিসৰয

ནམ་མཁའ

nam kha

অভ্যৱকাশ / কামৰয / তত্ত্ব / স্থানয

གནད་དོན

né dön

অনিয়ম্ / অহান্ন / ইল্লুম / ৰেকিয়া / কামৰয / কেন্দ্ৰগত / গিহি / তত্ত্ব / তেমাব / পেঁদুৰু / দেয়ক্ / পদনম / দ্ৰব্যিয / মূলিক / বাৱ / বিষয / বস্তুব / ব্যিয়াপাৰয / ব্যিয়াপাৰিক / ব্যিয়াপাৰয়ক্ / পস / সংসিদ্ধিয / স্থানয / হেতুব / প্ৰিয়তম / প্ৰশ্নয

གནས

né

কামৰয / গিহি / তত্ত্ব / মাৰিগাৱ / পস / সহাবেঁ / স্থানয

গনাস্ব

né tang

পেৰ / অভ্যৱকাশ / অনিয়ম্ / অহান্ন / ইল্লুম / ৰেকিয়া / কামৰয / চৰিত / নেচৰ্‌স / ৰাজ্য / তত্ত্ব / তত্ত্ব / তেমাব / দেয়ক্ / দ্ৰব্যিয / বাৱ / বায়ুগোলয়ে / বিষয / বস্তুব / ব্যিয়াপাৰয / ব্যিয়াপাৰিক / ব্যিয়াপাৰয়ক্ / বৰ্ণ / পৰিসৰয / স্থানয / স্বৰূপয়ক্ / স্বভাৱয / পেহুৱয / প্ৰিয়তম / প্ৰশ্নয

গনাস্ব্ন

né tsé

পেৰ / অভ্যৱকাশ / কামৰয / তত্ত্ব / তত্ত্ব / ৰিদ্মিয / পৰিমাণ / পিয়বৰক্ / সম্মিত / স্থানয

ངོ་ས

dö sa

অভ্যৱকাশ / কামৰয / গিহি / তত্ত্ব / পস / স্থানয

ཏཏ་ཝ *noun*

tatavaya

གཞུང

zhung

ৰাজ্য / তত্ত্ব / তত্ত্ব / বেদগত্ / বিদুহল্পতি / প্ৰধান

འཁོར་ལམས

trö kham

পেৰ / তত্ত্ব / তত্ত্ব / স্থানয

གཞུང་འཕྲིན་འཕྲིན

zhung drel tem drel

ৰাজ্য / তত্ত্ব / তত্ত্ব

འཚོ་ལམས

tso kham

পেৰ / তত্ত্ব / তত্ত্ব / স্থানয / সেৱাধিয

গনাস্ব্ন

né tsé

পেৰ / অভ্যৱকাশ / কামৰয / তত্ত্ব / তত্ত্ব / ৰিদ্মিয / পৰিমাণ / পিয়বৰক্ / সম্মিত / স্থানয

গনাস্ব্ন

né tang

পেৰ / অভ্যৱকাশ / অনিয়ম্ / ইল্লুম / ৰেকিয়া / কামৰয / চৰিত / নেচৰ্‌স / ৰাজ্য / তত্ত্ব / তেমাব / দ্ৰব্যিয / বাৱ / বিষয / বস্তুব / ব্যিয়াপাৰয / ব্যিয়াপাৰিক / ব্যিয়াপাৰয়ক্ / স্থানয / স্বৰূপয়ক্ / স্বভাৱয / পেহুৱয / প্ৰিয়তম / প্ৰশ্নয

தடபல *adj*

tadabala

རྩུབ་དྲགས

tsup drak

රළු / තදබල / දළ

དམ་དྲགས

dam drak

අසාධ්‍ය / උග / උග්‍ර / ලොක්කි / තදබල / දැඩි / දෘඪ / දරුණු / දුෂ්කර / බරපතල

གཏུམ་དྲགས

tum drak

අසාධ්‍ය / උග / උග්‍ර / තදබල / දැඩි / දරුණු / බරපතල

འཚུབ་ཅན

tsup chen

අසාධ්‍ය / තදබල / දරුණු / බරපතල / බරපතලකම

ཚབས་ཆེན

tsap chen

අසාධ්‍ය / අයහපත් / උග / උග්‍ර / නරක / රෝගාතුර / තදබල / දැඩි / දරුණු / බියකරු / බරපතල / බරපතලකම / බිහිසුනු / සවුත්තු

ཁྲོ་གཏུམ་ཅན

tro tum chen

අසාධ්‍ය / උග / උග්‍ර / තදබල / දැඩි / දරුණු / බරපතල

ཁྲིམས་བྱ་བ

trim ta bu

අසාධ්‍ය / උග / උග්‍ර / තදබල / දැඩි / දරුණු / බරපතල

ཉེན་ཅན

nyen chen

අසාධ්‍ය / තදබල / දරුණු / බරපතල / බරපතලකම

གནག་ལོག་ལོ་སྦེ

nak lok lo bé

අසාධ්‍ය / තදබල / දරුණු / බරපතල / බරපතලකම

ཁག་ཆེ་དྲགས

khak ché drak

අත්‍යවශ්‍ය / අවශ්‍යයි / අසාධ්‍ය / තදබල / දරුණු / බරපතල / බරපතලකම / මහා / වැදගත් / විශිෂ්ට / ප්‍රධාන

གལ་ཅན

gel chen

අත්‍යවශ්‍ය / අවශ්‍යයි / අසාධ්‍ය / අර්ථය / අර්ථවත් / යටත් / තදබල / දරුණු / බරපතල / බරපතලකම / මහා / වගකිවයුතු / වැදගත් / වැදගත්කම / විශිෂ්ට / හදිසි / ප්‍රධාන

དོན་ལས་སྦེ

dön lé bé

අසාධ්‍ය / තදබල / දරුණු / බරපතල / බරපතලකම

ཤུགས་ཅན

shuk chen

අසාධ්‍ය / උග / උග්‍ර / පරාක්‍රමවත් / තදබල / දැඩි / දළ / දරුණු / දුෂ්කර / බර / බරපතල / බලවත් / බලසම්පන්න / වේදනාකාරී / ශක්තිමත් / සියුම් / ප්‍රබල

තනි *adj*

tanai

མི་གཅིག་གི་དོན་ལུ

mi chik gi dön lu

අඩිය / අද්විතීය / අසමසම / අනන්ය / තනි / තනිවම / පමණක්

གྲོགས་མེད་པའི

drok mé pé

අඩිය / අද්විතීය / අසමසම / අනන්ය / තනි / තනිවම / පමණක්

ཕྱད་རྟོག་གཅིག

pü dok chik

අඩිය / අද්විතීය / අසමසම / අනන්ය / ඒකකය / තනි / තනිවම / පමණක්

ལམ་ཕྱོགས་གཅིག་གི

lam chok chik gi

අඩිය / අද්විතීය / අසමසම / අනන්ය / තනි / තනිවම / පමණක්

རྐྱང་པོའི

kyang pö

අඩිය / අද්විතීය / අසමසම / අනන්ය / තනි / තනිවම / පමණක්

འགྲུལ་སྐྱོང་ཤོག་འཛིན་ཐུ་བ

drül kyö shok dzin ta bu

අඩිය / අද්විතීය / අසමසම / අනන්ය / තනි / තනිවම / පමණක්

ཕྱད་རྟོག་གཅིག་ གཉེན་མ་རྐྱབ་པའི

pü dok chik nyen ma kyap p

අඩිය / අද්විතීය / අසමසම / අනන්ය / තනි / තනිවම / පමණක්

තනිකම *noun*

tanaikama

ཆ་རོགས་མེད་པའི་སྐྱོ་སྣང་

cha rok mé pé kyo nang

මිමේද්‍ය / තනිකම / තනිවම / පමණක්

སྲུན་སྣང་

sün nang

དབེན་པ

wen pa

තනිවම *adj*

tanaivama

ཉག་རྐྱང

nyak kyang

අඩිය / අද්විතීය / අසමසම / අනන්ය / ඝන / තනිවම / මුළු / පමණක් / සියලු / සියලුම / සමස්ත / සම්පූර්ණ

ཕྱད་རྟོག་གཅིག ཀ་ཉིད་མ་རྐྱབ་པའི

pü dok chik nyen ma kyap p

අඩිය / අද්විතීය / අසමසම / අනන්ය / තනි / තනිවම / පමණක්

རྐྱངམ་གཅིག ཁ་ཅིག་ཕྱར

kyangam chik chik pur

අඩිය / තනිවම / පමණක්

ཡ་རྐྱང

ya kyang

අඩිය / තනිවම / පමණක්

མི་མེད་པའི

mi mé pé

අඩිය / තනිකම / තනිවම / පමණක්

མི་གཅིག་གི་དོན་ལུ

mi chik gi dön lu

අඩිය / අද්විතීය / අසමසම / අනන්ය / තනි / තනිවම / පමණක්

ལམ་ཕྱོགས་གཅིག་གི

lam chok chik gi

අඩිය / අද්විතීය / අසමසම / අනන්ය / තනි / තනිවම / පමණක්

རྐྱང་པོའི

kyang pö

අඩිය / අද්විතීය / අසමසම / අනන්ය / තනි / තනිවම / පමණක්

འགྲུལ་སྐྱོང་ཤོག་འཛིན་ཐུ་བ

drül kyö shok dzin ta bu

අඩිය / අද්විතීය / අසමසම / අනන්ය / තනි / තනිවම / පමණක්

གྲོགས་མེད་པའི

drok mé pé

අඩිය / අද්විතීය / අසමසම / අනන්ය / තනි / තනිවම / පමණක්

ཆ་རོགས་མེད་པ

cha rok medpa

අඩිය / තනිවම / පමණක්

ཕྱད་རྟོག་གཅིག

pü dok chik

අඩිය / අද්විතීය / අසමසම / අනන්ය / ඒකකය / තනි / තනිවම / පමණක්

තඹවන් *adj*

tamb̃avana

ཁྱ་སེར་པོ

kya serpo

තරංග *noun*

taraṁga

གཅིག་ཤུལ་གཉིས་བརྩེགས

chik shül nyi tsek

ཆུའི་ཐ་ལྟབ

chü ba lap

ཐ་ལྟབ

ba lap

ཡར་སྲེང

yar seng

තරංග / වර්ධනය

තරග *verb*

taraga

གུག་ནི

guk ni

තරග / පුබුදුවා / පවත්වා / සංරක්ෂණය / පසුබට

རེག་ནི

rek ni

ගේරස්ත / ඝාතකයා / තරග / ස්පර්ශ

ཎ་བཟའ་རྒྱུན་ནི

da zün ni

རྩེ་འགྲོ་བྱ་བུ

zé dro ta bu

තරග / සමුළුව / සම්මේලනය / සම්මන්ත්‍රණය / සැසිය / රැස්වීම

མཐུ་ནི

tü ni

තරග / ස්පර්ශ / ලින්ක්

རྩུ་ནི

tsü ni

ආවරණය / තරග / වැටීම

རྩེ་འགྲན

tsé dren

ලීග් / තරග / තරගකාරිත්වය / තරඟය / සමුළුව / සම්මේලනය / සම්මන්ත්‍රණය / සැසිය / රැස්වීම

བསུ་ལེན་འབད་ནི

su len bé ni

තරග / සමුළුව / සම්මේලනය / සම්මන්ත්‍රණය / සැසිය / රැස්වීම

རེ་བ་འགྲུབ་ནི

rewa drup ni

තරග / සමුළුව / සම්මේලනය / සම්මන්ත්‍රණය / සැසිය / රැස්වීම

ཉྱེ་ནི

nyé ni

කරන්නේ / තරග / සොයා / රැස්වීම / හමු

ངོ་ཤེས་ནི

ngo shé ni

අනන්යතාව / තරග / හඳුනා

ཧེ་ནི

hé ni

කරන්නේ / තරග / සොයා / රැස්වීම / හමු

འཛོམས་ནི

dzom ni

འགྲན་ནི

dren ni

තරග / සමුළුව / සම්මේලනය / සම්මන්ත්‍රණය / සැසිය / රැස්වීම

འདོད་པ་བསྐང་ནི

dö pa kang ni

තරග / සමුළුව / සම්මේලනය / සම්මන්ත්‍රණය / සැසිය / රැස්වීම

འགྲུང་ནི།

ché ni

কিয়ত্ / তরগ / ঙলন্ন / ঽংচারয

ཁ་ཐུག་རྒྱབ་ནི།

kha tuk kyap ni

তরগ *noun*

taragaya

ངོ་གྲོ།

ngo tré

তরগ / ঽোয়া

གདོང་ཐུག

dong tuk

তরগ / ঽোয়া / রূস্বীম

ངོ་ཕྱུ

ngo ché

তরগ / ঽোয়া / রূস্বীম

তরগকারিত্বয *noun*

taragakaāraitavaya

རྩེད་མོའི་འགྲན་བསྡུར

tsé mö dren dur

তরগকারিত্বয / তরঞয

རྩེད་འགྲན

tsé dren

ক্রীগ্ / তরগ / তরগকারিত্বয / তরঞয / সমুল্বব / সম্মিমেলনয / সম্মমন্ত্রণয / সঃয়িয / রূস্বীম

བྱེ་འགྲན

do dren

ভেস্ব্ / তরগকারিত্বয / তরঞয / বিভাগয / সমগামীব / সমান্তর

འགྲན་བསྡུར

dren dur

অরগল / ঽঞুসুম্ / রঞ্জ্ / তাপয / তরগকারিত্বয / তরঞয / যুদ্ধয / সঽন / সমগামীব / সমান্তর

རྟ་ཕོག་དམག་རྩེད

ta tok mak tsé

তরগকারিত্বয / তরঞয

རྩེད་འགྲན

tsé dren

ক্রীগ্ / তরগ / তরগকারিত্বয / তরঞয / সমুল্বব / সম্মিমেলনয / সম্মমন্ত্রণয / সঃয়িয / রূস্বীম

རྩེད་མོའི་འགྲན་བསྡུར

tsé mö dren dur

তরগকারিত্বয / তরঞয

তরমিয *noun*

taramaiya

སྟོང་པ

tong pa

য়ো / য়ো / কিসিবক্ / রিক্তক / রিক্তক / তরমিয / শূন্যয / নিষ্ঠল / হিস্ / হিস্ / হিস্ঝব / হিস্ঝব

སྟོང་པའི་རང་བཞིན

tong pé rang zhin

য়ো / কিসিবক্ / রিক্তক / তরমিয / নিষ্ঠল / হিস্ / হিস্ঝব

གཱ་ནི་ཡང་མེད་པ

ga ni yang medpa

য়ো / কিসিবক্ / রিক্তক / তরমিয / শূন্যয / নিষ্ঠল / হিস্ / হিস্ঝব

གཱ་ཅི་ཡང་མེན་མ

ga chi yang menam

কিসিবক্ / তরমিয / শূন্যয / নিষ্ঠল

སྟོང་ཉིད

tong nyi

য়ো / কিসিবক্ / রিক্তক / তরমিয / নিষ্ঠল / হিস্ / হিস্ঝব

তর্ক *noun*

taraka

རིག་པ

rik pa

অর্ঠয / অর্ঠবত্ / লোজীক্ / তর্ক / মোঽয়ে / মনঽ

ཚད་མ

tsé ma

লোজীক্ / তর্ক / ত্রিপিটকয

ཚད་མ་རིག་པ

tsé ma rik pa

লোজীক্ / তর্ক

རིག་ལམ

rik lam

লোজীক্ / তর্ক

তর্কয *noun*

tarakaya

གྲོས་བསྡུར

drö dur

কতিকাব / তর্কয / বিবাদয

བསྟན་གྲོས

tün drö

উপদেশনয / কতিকাব / তর্কয / বিবাদয

རྩོད་པ

tsö pa

কতিকাব / রঞ্জ্ / তর্কয / মতভেদ / বিবাদয

རྩོད་འགྲན

tsö dren

কতিকাব / রঞ্জ্ / তর্কয / বিবাদয

འཕད་རྩོད

tap tsö

কতিকাব / রঞ্জ্ / তর্কয / বিবাদয

གྲོས་བཤད

drö shé

কতিকাব / তর্কয / বিবাদয

ཁ་ཤགས

kha shak

কতিকাব / রঞ্জ্ / তর্কয / যুদ্ধয / মতভেদ / বিবাদয / সঽন

তর্জনয *verb*

tarajanaya

འབྱུང་ཉེན་ཡོད་པ

jung nyen yö pa

ཉེན་ཁ

nyen kha

অনতুর / অবদানম / অবদানম্ / অবস্ঠাব / আপদা / তর্জনয

ཉེན་ཁ་བཀལ་མི

nyen kha kel mi

འཇིགས་སྐུལ་འབད་ནི

jik kül bé ni

འཇིགས་སྐུལ

jik kül

གནོད་ཉེན་སྲིད་ནི

nö nyen si ni

གནོད་ཉེན

nö nyen

অনতুর / অবদানম / অবদানম্ / তর্জনয

তরু *noun*

tarau

སྐར

karam

তরু / স্টার্

ཕྱེ་ལེགས་རྟགས

pü lek tak

তরু / স্টার্

སྐར་དཔྱིས

kar yip

তরু / স্টার্

སྐར་རྟགས

kar tak

তরু / স্টার্

དྲག་ཤོས

drak shö

অতিশয়িন্ / ঊতা / নায়ক / লোক্কা / ক্রিমি / তরু / ৰীষ / পঽমু / মুল্ / স্টার্

འཕྲད་རྩེད་གཅོ་བོ

trap tsedpa tsowo

তরু / স্টার্

তরুণ *noun*

tarauṇa

ནུ་གཞོན

na zhön

তরুণ / তরুণ

ནུ་གཞོན་ཅན

na zhön chen

གཞོནམ

zhonam

তরুণ / ঢুবল / ঢুর্বল

གཞོན་པའི་གཟུང་

zhön pé gang

གཞོན་སྐྱེས

zhön kyé

তরুণ / তরুণ

གཞོན་སྐྱེས

zhön kyé

তরুণ / তরুণ

ནུ་གཞོན་གྱི་ཁྱུད་ཆོས

na zhön gyi khyé chö

ནུ་གཞོན

na zhön

তরুণ / তরুণ

དར་མ

dar ma

তরুণ / বেঝিহিটি

ནུ་ཆུང

na chung

তরুণ / তরুণ

ནུ་ཆུང

na chung

তরুণ / তরুণ

ལོ་ན་ཆུང་ཀུ

lo na chung kü

ལང་ཚོ་གི་སྤུས་ཚད

lang tso gi pü tsé

ལང་ཚོ་དར་བའི

lang tso darwé

ནུ་གཞོན་གྱི

na zhön gyi

তরুণিয়ক্ *noun*

tarauṇaiyaka

བུམོ

bumo

গর্ল্ / তরুণিয়ক্ / দিয়ণিয

བུམོ་ཆུང

bumo chung

গর্ল্ / তরুণিয়ক্

ཏཱལཡ adj
talaya

ཁོད་སྙོམས
khö nyom

སྙོམས་རྟོག་རྟ
nyom tok to
ཕུན་ལི / ཏཱལཡ / ནིཏི་ཕཏཱ / ཕཝཱ / ས་མཱ་ན / ཐུ་མཏ

ཏྲི་ལ་ལི
jil li

ཏཝ adv
tava

ལྷག་པར
lhak par
ཨ་ཏི་ཤ / ཏཝ / ཏཝ་ཏུ་ར་ཏཱ / ཏཝ་མཏ / ནཱ་ཝ / ས་མ་ཀཱ་མཱ / ནི་ཧཱ་ཌ / ནི་ཧཱ་ཌ་ཝ / ཕ་ལས

ལྷག་སྟེ
lhak té
ཨ་ཏི་ཤ / ཏཝ / ཏཝ་ཏུ་ར་ཏཱ / ཕ་ལས

ཡང
yang
ཨ་ཏི་ཤ / ཨ་ཌ / ཏཝ / ཏཝ་ཏུ་ར་ཏཱ / ད / ཝཱ

ཤིན་ཏུ
shin tu
ཨ་ཏི་ཤ / ཨ་ཌ / ཨ་ནན་ཏ / ཨ་ནན་ཏ་ཝཱ་ད / ཨ་ཏི / ཏཝ / ཏཝ་ཏུ་ར་ཏཱ / ད / ཨེ་ས

ནཱ་ནམ་མེད་ས་མེད
nam mé sa mé
ཨ་ཏི་ཤ / ཨ་ཌ / ཨ་ནན་ཏ / ཨ་ནན་ཏ་ཝཱ་ད / ཨ་ཏི / ཏཝ / ཏཝ་ཏུ་ར་ཏཱ / ད / མ་ཨ་ར / མ་ཨ་ཤ / ཨ་ནན་ཏ / ཨ་ནན་ཏ / ཨ་ནན་ཏ

གཱ་དེ་སྦེ་རུང་

ga dé bé rung

තවමත් / නමුත් / නැවත

ཧེ་རྐལ་རང་

heng kel rang

තවමත් / නැවත / සාමකාමී / නිහඬ / නිහඬව

ཨིན་རུང་

in rung

තවමත් / තවමත් / නමුත් / නැවත / සාමකාමී / නිහඬ / නිහඬව

ཨིན་རུང་

in rung

තවමත් / තවමත් / නමුත් / නැවත / සාමකාමී / නිහඬ / නිහඬව

ཨིན་རུང་རང་

in rung rang

තවමත් / නමුත් / නැවත

དེ་སྦེ་ཨིན་རུང་

dé bé in rung

තවමත් / තවමත් / නමුත් / නමුත් / නැවත

තහනම් *verb*

tahanama

བཀག་དམ་རྒྱབ་ནི།

kak dam kyap ni

තහනම් / බෑන්

མ་ཆོག་པ

ma chogpa

བཀག་ནི།

kak ni

අල්ලා / ආරක්ෂා / ආරක්ෂක / රැකවරණ / පරීක්ෂා / ගැලවීම / ගවේෂණය / ග්රස්ත / ඝාතකයා / චෙක්පත / ජය / ටෙස්ට් / නතර / තහනම් / බේරාගන්න / බෑන් / මුදවාගැනීමේ / වැළැක්වීම / නවත්වනවා / සුරකින්න / පහරක්

བཀག་བཀག་པ

kak kagpa

བཀག་དམ

kak dam

තහනම් / බෑන් / වලක්වා / වැළැක්වීමේ

སྒོ་བསྡམ

go dam

තහනම් / බෑන්

འབད་མི་སྡེར་ནི།

bé mi ter ni

තහනම් / බෑන්

བཀག་དམ་འབད་ནི།

kak dam bé ni

තහනම් / බෑන්

བཀག་རྒྱབ་ནི།

kak kyap ni

තහනම් / බෑන්

තහවුරු *verb*

tahavaurau

འདེས་ཤེས་འཐོབ་ནི།

ngé shé top ni

གཏན་འཁེལ་བཟོ་ནི།

ten khel zo ni

ཏན་ཏན་བཟོ་ནི།

ten ten zo ni

තහවුරු / නිපැයුම / සහතික

ཏཱ་යාගය *verb*

tayaāgaya

གསོལ་ར་བྱིན་ནི།

söl ra jin ni

འགྲན་བསྡུར་ནང་ལས་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་མི་དང་ཕྱོགས་འཕགས་ཀྱི་ལྷ་འབད་མི་ཚུ་ལྟ་བྱིན་པ།

dren dur nang lé gyel kha to

ཏཱ་යාගය / මිල

རྒྱལ་ཁའི་གསོལ་ར

gyel khé söl ra

ཏཱ་යාගය / මිල

ལེགས་སྐྱེས་བྱིན་ནི།

lek kyé jin ni

གསོལ་ར

söl ra

ཏ་རི་ཀཱོ་ණය *noun*

taraikaeāṇaya

ཟུར་གསུམ་མ

zur sum ma

བྲུ་གསུམ་མ

dru sum ma

གསུམ་འབྲེལ

sum drel

ཏ་རི་ཏ་ව *adj*

taraitava

གསུམ

sum

තෙරුවන් / ත්රී / ත්රිත්ව

གསུམ་འགྱུར

sum gyur

තෙරුවන් / ත්රිත්ව

གསུམ་ཐུབ

sum tap

තෙරුවන් / ත්රිත්ව

གསུམ་རྟེན་ཐུན

sum chen sum den

තෙරුවන් / ත්රිත්ව

ཏ་རི་පිටකය *noun*

taraipaiṭakaya

ཚད་མ

tsé ma

ලොජික් / තර්ක / ත්රිපිටකය

ཚད་གཞི

tsé zhi

ඒකකය / ත්රිපිටකය / සම්මත

ཏ་རཱི *num*

taraī

གསུམ

sum

තෙරුවන් / ත්රී / ත්රිත්ව

ཏཱ་ཀ་ཥ་ණ *noun*

taākaṣaṇa

འཕྲུལ་རིག

trül rik

තාක්ෂණ / තාක්ෂණික

འཕྲུལ་རིག་ཁྱད་ཆེ

trül rik trül ché

තාක්ෂණ / තාක්ෂණික

ཏཱ་ཀ་ཥ་ණ་ཀ *noun*

taākaṣaṇaka

[illegible] නම

འཕྲུལ་རིག

trül rik

තාක්ෂණ / තාක්ෂණික

འཕྲུལ་རིག་གི

trül rik gi

འཕྲུལ་རིག་ཁྱད་ཆེ

trül rik trül ché

තාක්ෂණ / තාක්ෂණික

ཏཱ་ཏཱ་ཏེ *noun*

taātatae

ཡེ་ཤྲི་ལམ

yé shü lam

පිය / පියාණන් / තාත්තේ / රදගුරු

ཨ་པ

a pa

පිය / පියාණන් / තාත්තේ

པ་རྒན

pa gen

පිය / පියාණන් / තාත්තේ

སྐོལ་འཇྱེ

söl jé

පිය / පියාණන් / තාත්තේ

སྐོལ་བཙུག་མི

söl tsuk mi

පිය / පුරෝගාමී / පියාණන් / තාත්තේ

ཡཔ

yap

පිය / පියාණන් / තාත්තේ

ཏཱ་ནཱ་པ་ཏི *noun*

taānaāpatai

གཞུང་ཚབ

zhung tsap

ཏཱ་པ་ය *adj*

taāpaya

དྲོ་རྟག་རྟ

dro tok to

උණුසුම් / තාපය

ཚ་ཐུག་ཐུག ཚ་ཕག་ཕ

tsa tuk tuk tsa pak pa

උණුසුම් / තාපය

ཁ་ཚ་དྲགས

kha tsa drak

අම්ලය / ඇඹුල් / උණුසුම් / තාපය

རྐེ་གྲགས

ké drak

උණුසුම් / උත්සවයේ / තාපය / නම

བྱམས་སེམས་ཅན

jam sem chen

උණුසුම් / තාපය

གོམ་བ་སེམས་ཚ་ཐུག་གཏང་ནི་གི་གནས་རྩོལ་གསོ་ཁ་ཏོམ

gowa da sem tsa tuk tang ni

උණුසුම් / තාපය

ཨེ་མ་ཏ་བུ

é ma ta bu

උණුසුම් / තාපය

ཉན་གྲགས

nyen drak

උණුසුම් / කීර්තිය / තාපය / පැතිකඩ / නම

དྲོད་བཏགས་ནི།

drö tak ni

උණුසුම් / තාපය / දහඩිය

དྲོད་བཏགས

drö tak

උණුසුම් / තාපය

དྲོད

drö

උණුසුම් / උණුසුම් / තාපය / තාපය

དྲོད

drö

උණුසුම් / උණුසුම් / තාපය / තාපය

འགྲན་བསྡུར

dren dur

අරගල / උණුසුම් / රණ්ඩු / තාපය / තරගකාරිත්වය / තරඟය / යුද්ධය / සටන / සමගාමීව / සමාන්තර

དཀར་རྟག་རྟ

ga tok to

ආලෝක / ආලෝකවත් / උණුසුම් / ලකී / තාපය / දීප්තිමත් / සතුටු / ස්වර්ගයේ / ප්රීතිමත්

ཚད་པ

tsadpa

උණුසුම් / තාපය

ལྷ་ཁག ཀན་ཁང་ལྡན་ཏ་བུ

la khak né tang ta bu

උණුසුම් / තාපය

ཡོང་གྲགས

yong drak

උණුසුම් / තාපය / මහා / විශිෂ්ට / ප්රධාන

འཚུབ་དྲགས

tsup drak

අසාධ්‌‍ය / උග / උග්‍ර / උණුසුම් / තාපය / දැඩි / දරුණු / බරපතල

ཚོས་གཞི་དང་སྒྲ་སྐད་སེམས་ལར་འབབ་ཏོག

tsö zhi dang dra ké sem khar

උණුසුම් / තාපය

མེ

mé

ආලෝක / ආලෝකවත් / උණුසුම් / ගිනි / තාපය / දීප්තිමත් / පහන

ཚ་བ

tsawa

උණ / උණුසුම් / තාපය

ཁ་ཏོག ཁ་ཏོ

né tsül tsa tom

උණුසුම් / තාපය

ཚ་ཏོམ་བཟོ་ནི།

tsa tom zo ni

උණුසුම් / තාපය

ཚ་ཏོམ

tsa tom

උණුසුම් / තාපය

ཚ་ཏོ་ཏ

tsa tok to

උණුසුම් / තාපය

ཚ་ཕ

tsa pak pa

උණුසුම් / තාපය

ཚ་དྲོ་རན་ཏོ

tsa drö ren tok to

උණුසුම් / තාපය

ཚ་དྲོ

tsa drö

උණුසුම් / තාපය

བཙན་སེམས་ཅན

tsé sem chen

උණුසුම් / තාපය

ཏཱ་ཕ་པ་ཡ་ཎ *noun*

taāpapayaena

ཀྱང

gyang

තාප්පයෙන් / වෝල්

ཙིག

tsigpa

තාප්පයෙන් / වෝල්

ཁད

ché

තාප්පයෙන් / වෝල්

তারকা noun
taārakaā

རྐར་ཚོམ་མིང་ཅན།
kar tsom ming chen

འདྲེལ་མཐུན་བློ་ཚོགས
drel tün lo tsok

তার্কিক adj
taārakaika

རྟོག་དཔྱོད་ཅན།
tok chö chen

རྒྱ་མཚན་ལྡན་པ
gyu tsen den pa

རྒྱ་མཚན་ལྡན་པའི
gyu tsen den pé
উচিত / তার্কিক / তার্তিক / সুদৃঢ়সু / সাধারণ

ཚད་མའི
tsé mé
তার্কিক / তার্তিক

རིག་པའི
rik pé
তার্কিক / তার্তিক / মস্তিষ্ক

རིག་ལམ་གྱི
rik lam gyi
তার্কিক / তার্তিক

མཁོ་རིག་ཅན།
no rik chen

རྣམ་དཔྱོད་ཅན།
nam chö chen

ཁུངས་ལྡན
khung den
অবিযাজ / তার্কিক / নির্বিবদ্য

རྒྱ་མཚན་ཡོད་པའི
gyu tsen yö pé
তার্কিক / তার্তিক

তার্তিক adj
taārataika

ཚད་མའི
tsé mé
তার্কিক / তার্তিক

རྒྱ་མཚན་ཡོད་པའི
gyu tsen yö pé
তার্কিক / তার্তিক

རིག་ལམ་གྱི
rik lam gyi
তার্কিক / তার্তিক

རིག་པའི
rik pé
তার্কিক / তার্তিক / মস্তিষ্ক

རྒྱ་མཚན་ལྡན་པའི
gyu tsen den pé
উচিত / তার্কিক / তার্তিক / সুদৃঢ়সু / সাধারণ

তারাবা noun
taāraāvaā

གཡུག་རིལ་རྩེད་མོའི་བང་རྒྱུ་གི་རྐུགས་[illegible]
yuk ril tsé mö bang gyuk gi k

འདམ་བྱའི་ཤ
dam jé sha

འདམ་བྱ
dam ja

འདམ་བྱ་མོ
dam ja mo

তাবকালিক adj
taāvakaālaika

རྐབས་རྟོག་གི
kap tok gi

གནས་རྐབས་ཀྱི
né kap kyi

འཕྲལ་གྱི
trel gyi

তাএটি noun
taæṭai

ཤིང་ཀྲོ
shing tro

তাএটিয noun
taæṭaiya

དིཀཱསི
dikasi

སྦས་འཁོར
sap khor

གཟུགས་བརྙན་དང་རྩྭ་ཚུ་བཟུང་ཁྱེའི་སྒོ་[illegible]
zuk nyen dang dra tsu zung

তাএপেল noun
taæpaæla

འགྲེམས་ཡིག
drem yik

འགྲེམས་ཡིག་སྐོག་འགྲེམ
drem yik lok drem

འགྲེམས་དང་འཕྲེལ་བའི
drem dang drelwé

འགྲེམ
drem

འགྲེམས་རྒྱ
drem gyi

তাঃগি noun
taægai

[illegible]
ngön jang
তাঃগি / পরিত্যাগ / হাঃকিয়া / হাঃকিয়াব

ཕྱོགས་རིག་ རིག་སྟོད
chok rik rik top
তাঃগি / হাঃকিয়া

ཞལ་འདེབས
zhendep
তাঃগি / পরিত্যাগ / দায়কর্তব্য

ཡོང་བཞིན་པའི
yö zhin pé
তাঃগি / যথার্থ্য / বিশ্বাসবর্ত্ত / বর্তমান / নিশ্চল / ঋঝঃ / রিয়ল্

ཤོང་ཚད
shong tsé
ঋনর্তব্য / তাঃগি / ধারিতা / হাঃকিয়াব

ཕྱག་མཛལ
chak jel
তাঃগি / পরিত্যাগ / হাঃকিয়া / হাঃকিয়াব

ནུས་ཚད
nü tsé
তাঃগি / ধারিতা / হাঃকিয়াব

ངོ་འཇོར
ngo jor
তাঃগি / পঃবর্তীম / বর্তমান

སྐྱེས་སྟོད་བསྱང་རིག
kyé top chang rik
তাঃগি / হাঃকিয়া

ཕྱོགས[illegible]
chok drup
তাঃগি / পরিত্যাগ / ধারিতা / বলহর্তাকারেন্ / বিদুলিবল / সুদৃঢ়সু / সম্পত্ / হাঃকিয়া / হাঃকিয়াব / হাঃকিয়াব / প্রবর্ণ্ঢ / প্রবর্ণ্ঢর্তব্য

ཁེ་རྟོག་རྟ
khé tok to
তাঃগি / পরিত্যাগ / হাঃকিয়া / হাঃকিয়াব

འཇོན་ཐང
jön tang
কার্যক্ষমতাব / তাঃগি / পরিত্যাগ / ধারিতা / হাঃকিয়া / হাঃকিয়াব

སྦྱིན་པ
jin pa
পুণ্যিয / তাঃগি / পরিত্যাগ

འགན་གནས
gen né
তাঃগি / ধারিতা / হাঃকিয়াব

འདྲོང་ཚད
drong tsé
তাঃগি / ধারিতা / হাঃকিয়াব

དཀྱེའི
da tö
তাঃগি / বর্তমান

ཕྱོག་པ
chok pa
তাঃগি / ধারিতা / সুদৃঢ়সু / হাঃকিয়াব / হাঃকিয়াব

ཁྲོས
khyosam
তাঃগি / পরিত্যাগ / হাঃকিয়া / হাঃকিয়াব

རིག་རྩལ
rik tsel
কলা / তাঃগি / পরিত্যাগ / হাঃকিয়া / হাঃকিয়াব

তিত্তা adj
taitata

ཟློ་ཕམ
lo pam
অমিহিরি / তিত্তা

ཁོ་ཞི་ཞི
khö si si
অমিহিরি / অযিস্ / তিত্তা / লঘনব / ঈতল

ཁག་ཏིག་ཏི
khak tik ti
অমিহিরি / তিত্তা / তিত্তা

ཁག་ཏིག་ཏི
khak tik ti
অমিহিরি / তিত্তা / তিত্তা

ཁག་དྲགས
khak drak
অমিহিরি / তিত্তা / তিত্তা

ཁག་དྲགས
khak drak
অমিহিরি / তিত্তা / তিত্তা

གདུག་ཁིག་ཁི
duk khik khi
অমিহিরি / তিত্তা

གྱང་ཤུམ་ཤུམ
gyang shum shum
অমিহিরি / তিত্তা

তিদেনা noun
taidaenaā

གསུམ་སྡེ
sum dé

གསུམ་ལྡན
sum den

གསུམ་ཚན
sum tsen

তিয়েনবা adv
taiyaenavaā

ཕར
par
এতান / তিয়েনবা

ཨ་ཕ
a pa
এতান / তিয়েনবা

དེ་ཁར
dé khar
এতান / তিয়েনবা

དེ་ནང
dé nang
এতান / তিয়েনবা

ཕ་ལུ
pa lu
এতান / তিয়েনবা

তির noun
tairaya

བརྙན་སྒྲོམ
nyen drom

ཐ་ཡོལ
ba yöl

སྐོག་བརྙན
lok nyen
রূপ / চিত্রপট / তির / সিনমা / পিন্তারু

তিরিংগ noun
tairaiṁga

བཀག་ཆས
kak ché

তিরুবানা noun
tairauvaānaā

ཤེལ་རྡོ
shel do
ক্রিস্টল্ / তিরুবানা / স্ফটিক

তিস্ noun
taisa

སུམ་ཆུ
sum chu

གཞི་ཆགས།
noun
gzhi chags
ཁ་ཤས། / ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ཕྱིར། / ཁ་ཤས་ཀ་ཤ། / ཁ་ཤས་ཀ་ཤ་ཅིག / ཁ་ཤས་ཀ་ཤ་ཅིག / ཁ་ཤས་ཀ་ཤ

ཁ
adj
kha
ཁ / ཁ / ཁ /

ཏུ་བཱ་ལཡ། noun
tauvaālaya

ཨ།
ma
ཏུ་བཱ་ལ / ཏུ་བཱ་ལཡ / ཧཱ་ནི

ཨ་སྐྱོན།
ma kyön
ཏུ་བཱ་ལ / ཏུ་བཱ་ལཡ / ཧཱ་ནི

ཨ་བཏོན་མི།
ma tön ni
ཏུ་བཱ་ལ / ཏུ་བཱ་ལཡ / ཧཱ་ནི

སེམས་པཱམ
sem pam
ཏུ་བཱ་ལཡ / ཧཱ་ནི

སེམས་གཤང་མི
sem sé ni
ཏུ་བཱ་ལཡ / ཧཱ་ནི

སེམས་ཤི
sem shi
ཏུ་བཱ་ལཡ / ཧཱ་ནི

ཏཱ་ཎ། noun
taṛṇa

རྩ་གང་
tsa tang
ཨཱུ / ཚ་རཱ་ཡི / ཏཱ་ཎ / ཏཱ་ཎ་ཀོ་ཊ

རྩ་འབྲོག་ རྩ་ཁ
tsa drok tsa kha

རྩ
tsa
ཨཱུ / ཚ་རཱ་ཡི / ཏཱ་ཎ / ཏཱ་ཎ་ཀོ་ཊ

ངོ་ཤིང་
ngo shing
ཨཱུ / ཚ་རཱ་ཡི / ཕ་ལཱ་ཝཱ་ / ཏཱ་ཎ / ཏཱ་ཎ་ཀོ་ཊ / ཨ་ལཱ་ཀཱ་ར་ཡ

རྩ་ཤིང་
tsa shing
ཨཱུ / ཚ་རཱ་ཡི / ཏཱ་ཎ / ཏཱ་ཎ་ཀོ་ཊ

ཏཱ་རྤ་ཏི་མཏ། verb
taṛpataimata

ཟླ་འདོད་བསྐང་མི
lo dö kang ni

དངུལ་རང་བཅུག་མི
ngel rang chuk ni

དངུལ་རང་མི
ngel rang ni
ཨ་ཁ་ཡ / ཏཱ་རྤ་ཏི་མཏ།

རེ་བ་བསྐང་མི
rewa kang ni

བསམ་པ་རྫོགས་མི
sam pa dzok ni

ཡིད་ཆེས་མི
yi ché ni
ཡིད་བཞིན་ཧིལ་ཝི / ཏཱ་རྤ་ཏི་མཏ། / ཝ་ཧི་ལི་ཧི་ཎི་ཡ

ཏཱ་རྤ་ཏི་ཡ། noun
taṛpataiya

ངལ་རང
ngel rang
ཨ་ཝ་ཌ་ཧ་ན / ཁེ་ཤ / ཏཱ་རྤ་ཏི་ཡ / ཧ་ཧཱ་ཝ / ཕ་ཧ་ར་ཏ

བསམ་པ་རྫོགས་པ
sam pa dzok pa

ཡིད་ཚིམས
yi tsim

ཏེ་ཏ་མ་ན་ཡ། noun
taetamanaya

ལྷོན་རྫ
lön zha
ཨཱ་ཏ་ཀ་ཝ་ཏ་ཡ / ཏེ་ཏ་མ་ན་ཡ

སྨུག་ཟིལ
muk zil
ཨཱ་ཏ་ཀ་ཝ་ཏ་ཡ / ཏེ་ཏ་མ་ན་ཡ / ཨ་ཏ་ཏ

ལྷོན་པ
lön pa
ཨཱ་ཏ་ཀ་ཝ་ཏ་ཡ / ཏེ་ཏ་མ་ན་ཡ

ལྷོན་ཆ
lön cha
ཨཱ་ཏ་ཀ་ཝ་ཏ་ཡ / ཏེ་ཏ་མ་ན་ཡ

ལྷོན་གཤེར
lön sher
ཨཱ་ཏ་ཀ་ཝ་ཏ་ཡ / ཏེ་ཏ་མ་ན་ཡ

ཏེ་ཏ་ adj
taeta

ལྷོ་ནམ
lonam
ཏེ་ཏ་ / ཨ་ཝ་ཌ / ན་ཝ་ཏ

གཤིས་སྤྱོད་ལྷ་བའི
shi chö lha bé
ཏེ་ཏ་ / ཨ་ཝ་ཌ

གནམ་གཤིས་ངན་ནམ
nam shi nganam
ཏེ་ཏ་ / ཨ་ཝ་ཌ

སྦང་ཟེབས་ཟེབས་པ
bang tep tebsapa

མ་བསྐམས་པའི
ma kam pé
ཏེ་ཏ་ / ཨ་ཝ་ཌ

ལྷོན་གཞའ་ཆེན
lön zha chen

ཆུ་ནང་སྦང་ས་སྦང་ས་མ
chu nang bang bangsam
ཏེ་ཏ་ / ཨ་ཝ་ཌ

སྤྱོད་ལམ་འཇམ་དྲགས་པའི་དོན
chö lam jam drak pé dön
ཏེ་ཏ་ / ཨ་ཝ་ཌ

ཆར་ཆུ་འཚོལ་བའི
char chu bölwé
ཏེ་ཏ་ / ཨ་ཝ་ཌ

སྨུག་ཟིལ་ཆགས་ཆགས་པ
muk zil chak chagsapa

ཏེ་ཏ་ adj
taerauvana

གསུམ
sum
ཏེ་ཏ་ / ཏ་ཡ / ཏ་ཡ་ཏ

གསུམ་འགྱུར
sum gyur
ཏེ་ཏ་ / ཏ་ཡ / ཏ

གསུམ་ལྟབ
sum tap
ཏེ་ཏ་ / ཏ་ཡ / ཏ

གསུམ་ཅན་ གསུམ་ལྡན
sum chen sum den
ཏེ་ཏ་ / ཏ་ཡ / ཏ

ཏེ་ལ། noun
taela

ས་སྨུ
sa num
ཧ་ཤ / ཏ་ལ / ཧ་ཡ

སྨུ
num
ཧ་ཤ / ཏ་ལ

རྡོ་སྨུ
do num

ཏུ
hum
ཧ / ཏ་ལ / ཨ

མར
mar khu
ཧ / ཏ

ཏ་ལ / ཏ
taela

ཁ
ja

ཁ་པ
ja pa ti

ཏ་ལ / ཏ noun
taela

ཁ
ja

ཁ
*ja

ཏེཿམཱ་ཝ། noun

taemaāva

མི་སེར

mi ser

ཕ་ཌ། / ལོཀ / ཀ་ཥེཏྲ / ཛཱ་ཏི་ཡ / ཛ་ན་ཏཱ་ཝ / ཤ་ཡ / ཏེཿམཱ་ཝ / དངོས་པོ / ཡོན་ཏན / ཁ་ཝ་ཅིལ / ཕ་ཌ

དཔེར་ན་ ཞེས་ས་ཀྱི་ཁྱོད་ཅིག་རང་ཨིན་པ

per na sem kyi khyé chik ran

ཁ་ཅིག / ཕ་ཌ / ཏེཿམཱ་ཝ / ཁ་ཤས / ཡོན་ཏན / ཚོང་ལས / ཁ་ཝ

ཐཔ་དོན

tap dön

ཏེཿམཱ་ཝ / ཡོན་ཏན

པར་གཞི

par zhi

ཏེཿམཱ་ཝ / ཡོན་ཏན / ཁ་ཝ

དངོས་པོ་བདག

ngö po dak

ཏེཿམཱ་ཝ / ཡོན་ཏན / ཁ་ཝ

གནས་དོན

né dön

ཁ་ཝ / ཡོན་ཏན / ཁ་ཤས / ཁ་ཝ / ཡ་ཡ / ཡ / ཡ /

තොලේ *noun*

taeālae

སྒྲ།

drowa

རྐན།

ken

རོ།

ro

තොලේ / ශරීරය / රසය

තෝරන්න *verb*

taeāranana

གཙང་ཁ་རྒྱབ་ནི།

dam kha kyap ni

කැමති / ඡන්ද / තෝරා / තෝරාගැනීම / තේරීම් / තෝරන්න / මැතිවරණ

གཙང་ནི།

dam ni

කැමති / ඡන්ද / තෝරා / තෝරන්න

རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི།

gyap kyor bé ni

පක්ෂව / ඡන්ද / තෝරා / තෝරන්න / සහාය / සහයෝගය

བཙོག་འཛུ་འབད་ནི།

tsak tu bé ni

ඡන්ද / තෝරා / තෝරාගැනීම / තේරීම් / තෝරන්න / මැතිවරණ

ཚོགས་རྒྱན་བསྒྱུར་ནི།

tsok gyen kyur ni

ඡන්ද / තෝරා / තෝරන්න

ཚོགས་རྒྱན་བསྒྲགས་ནི།

tsok gyen tsuk ni

ඡන්ද / තෝරා / තෝරන්න

තෝරා *noun*

taeāraā

ཚོགས་རྒྱན།

tsok gyen

ඡන්ද / තෝරා / ශබ්ද / හඬ

ཚོགས་རྒྱན་བསྒྲགས་ནི།

tsok gyen tsuk ni

ඡන්ද / තෝරා / තෝරන්න

ཚོགས་རྒྱན་བསྒྲགས་དྲས།

tsok gyen tsuk dü

ඡන්ද / තෝරා / ශබ්ද / හඬ

ཚོགས་རྒྱན་བསྒྱུར་ནི།

tsok gyen kyur ni

ඡන්ද / තෝරා / තෝරන්න

རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི།

gyap kyor bé ni

පක්ෂව / ඡන්ද / තෝරා / තෝරන්න / සහාය / සහයෝගය

གཙང་ནི།

dam ni

කැමති / ඡන්ද / තෝරා / තෝරන්න

གཙང་ཁ་རྒྱབ་ནི།

dam kha kyap ni

කැමති / ඡන්ද / තෝරා / තෝරාගැනීම / තේරීම් / තෝරන්න / මැතිවරණ

ཚོགས་པའི་ཚོགས་རྒྱན།

tsok pé tsok gyen

ඡන්ද / තෝරා / ශබ්ද / හඬ

བཙོག་འཛུ་འབད་ནི།

tsak tu bé ni

ඡන්ද / තෝරා / තෝරාගැනීම / තේරීම් / තෝරන්න / මැතිවරණ

තෝරාගැනීම *noun*

taeāraāgaænaīma

གཙང་འཛུ།

dam tu

තෝරාගැනීම / තේරීම් / මැතිවරණ

འཛུ་འཛུ་ཁ།

tu tuwa

තෝරාගැනීම / තේරීම් / මැතිවරණ

བཙོག་འཛུ་གྲུབ་པ

tsak tu drup pa

තෝරාගැනීම / තේරීම් / මැතිවරණ

བཙོག་འཛུ་འབད་ནི།

tsak tu bé ni

ඡන්ද / තෝරා / තෝරාගැනීම / තේරීම් / තෝරන්න / මැතිවරණ

བཙོག་འཛུ།

tsak tu

තෝරාගැනීම / තේරීම් / මැතිවරණ

གཙང་གཞི།

dam zhi

තෝරාගැනීම / තේරීම් / මැතිවරණ

གཙང་ཁ་རྒྱབ་ནི།

dam kha kyap ni

කැමති / ඡන්ද / තෝරා / තෝරාගැනීම / තේරීම් / තෝරන්න / මැතිවරණ

གཙང་ཁ

dam kha

තෝරාගැනීම / තේරීම් / මැතිවරණ / විකල්ප / හැකියාව

བདམས་བདམས་པ

dam damsapa

තෝරාගැනීම / තේරීම් / මැතිවරණ

བསྡུ་ལེན་འབད་འབད་ཁ

du len bé badwa

තෝරාගැනීම / තේරීම් / මැතිවරණ

ද *adv*

da

ཀྱང་

kyang

අධික / ඕනෑවට / තව / තවදුරටත් / ද / වී

ཡང་

yang

අධික / ඕනෑවට / තව / තවදුරටත් / ද / වී

གནམ་མེད་ས་མེད

nam mé sa mé

අතිශයින් / අධික / අන්ත / අන්තවාදී / ඉතා / ඕනෑවට / තව / තවදුරටත් / ද / මාරක / මාරාන්තික / එසේ

ཨང་

ang

අධික / ඕනෑවට / තව / තවදුරටත් / ද / වී

ཧ་ཅང་

ha chang

අධික / ඕනෑවට / තව / තවදුරටත් / ද / එසේ

ཤིན་ཏུ

shin tu

අතිශයින් / අධික / අන්ත / අන්තවාදී / ඉතා / ඕනෑවට / තව / තවදුරටත් / ද / එසේ

དཀའ་བ *prep*

dakavaā

རྩུན།

tsün

කිරීම / දක්වා / මත / විසින් / සඳහා / සමග / සමඟ / සම්බන්ධීකරණය

ལ་སོགས་པ་བཟུམ

la sok pa zum

අතහැර / අවදි / ඇතුලට / ඉහත / කට / නැඟිට / යුතු / දී / දක්වා / මත

ལས

lé

පාපය / ඉවතට / කර්මය / ක්‌රියාමාර්ග / පනත / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / පියවර / ලියවිල්ල / සිට

ལུ

lu

අතහැර / අභ්‌යන්තර / අවදි / ඇතුලට / ඉවතට / ඉහත / ඔස්සේ / කට / කිරීම / නැඟිට / යුතු / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මත / මැදින් / විසින් / සිට / සඳහා / සමග / සමඟ / සම්බන්ධීකරණය / හරහා

ནས་ལས

nam lé

ඉවතට / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / සිට / සඳහා

གནས་གཞི་སྟོན་པའི་སྒྲ་དང་འབྲེལ་བའི་ཚོགས

né zhi tön pé dra dang drelw

අතහැර / අවදි / ඉහත / නැඟිට / දක්වා / විසින්

ཉེ་འདབས

nyé dap

ඇතුලට / ඉවතට / ඔස්සේ / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

ཐོག་ལུ

tok lu

අතහැර / අවදි / ඇතුලට / ඉහත / කට / නැඟිට / දී / දක්වා / මත / එරෙහි

རྩུན་ཚོད

tsün tsö

කිරීම / දක්වා / මත / විසින් / සඳහා / සමග / සමඟ / සම්බන්ධීකරණය

ཡར་ཕྱོགས་ཀྱིས

yar chok kyi

අතහැර / අවදි / ඉහත / නැඟිට / දක්වා / විසින්

ཡར་ཕྱོགས་སུ

yar chok su

අතහැර / අවදි / ඉහත / නැඟිට / දක්වා / විසින්

ཡི་ས

yi

ඇතුලට / ඉවතට / ඔස්සේ / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

ཟུར་ཁ

zur kha

ඇතුලට / ඉවතට / ඔස්සේ / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

གྱི་

kyi

ඇතුලට / ඉවතට / ඔස්සේ / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

ནས་

né

ඉවතට / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / සිට

སྦོ་ལོག་ཁ་

bo lok kha

ඇතුලට / ඉවතට / ඔස්සේ / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

སྐོར་ལས་

kor lé

ෙප / අතහැර / අවදි / ඇතුලට / ඉහත / කට / ගැන / නැඟිට / යුතු / දී / දක්වා / මත / එරෙහි

སྟག་ལུ་སོག་ས

tak lu sok

අතහැර / අවදි / ඉහත / නැඟිට / දක්වා / විසින්

ཕྱོག་ལུ

chok lu

අතහැර / අවදි / ඉහත / කිරීම / නැඟිට / දක්වා / දක්වා / මත / විසින් / විසින් / සඳහා / සමග / සමඟ / සම්බන්ධීකරණය

ཕྱོག་ལུ

chok lu

අතහැර / අවදි / ඉහත / කිරීම / නැඟිට / දක්වා / දක්වා / මත / විසින් / විසින් / සඳහා / සමග / සමඟ / සම්බන්ධීකරණය

བ་ཏོ་རྩུན་རྩོང

da to tsün tsö

ඉවතට / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / සිට / සඳහා

བ་རྩུན

da tsün

ඉවතට / තවමත් / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / නමුත් / නැවත / සිට / සඳහා / සාමකාමී / නිහඬව

དེ་ལས

dé lé

ඉවතට / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / එවකට / සිට / සඳහා

བསྒང་ལུ

gang lu

අතහැර / අවදි / ඇතුලට / ඉහත / කට / නැඟිට / යුතු / දී / දක්වා / මත

གུ

gu

ඇතුලට / ඉවතට / ඔස්සේ / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

ཀྱི་

gyi

ඇතුලට / ඉවතට / ඔස්සේ / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

བཀྱུ་དེ

gyü dé

ඇතුලට / ඉවතට / ඔස්සේ / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

སྐབ་ལུ

kap lu

අතහැර / අවදි / ඇතුලට / ඉහත / කට / නැඟිට / යුතු / දී / දක්වා / මත

ཁ་སྟུག་ལུ

kha tuk lu

අතහැර / අවදි / ඉහත / කිරීම / නැඟිට / දක්වා / දක්වා / මත / විසින් / විසින් / සඳහා / සමග / සමඟ / සම්බන්ධීකරණය

ཁ་སྟུག་ལུ

kha tuk lu

අතහැර / අවදි / ඉහත / කිරීම / නැඟිට / දක්වා / දක්වා / මත / විසින් / විසින් / සඳහා / සමග / සමඟ / සම්බන්ධීකරණය

ཁར

khar

අතහැර / අවදි / ඇතුලට / ඉවතට / ඉහත / ඔස්සේ / කට / නැඟිට / යුතු / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මත / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

གི

gi

ඇතුලට / ඉවතට / ඔස්සේ / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

དཀའ་ཤ *adj*

dakaṣa

མཁས་པའི་བློ་གྲོས

khé pé lo drö

නැණවත් / දක්ෂ / බුද්ධිමත්

ཚགས་ཁར་རྩུད་པ་སྦེ

tsak khar tsudpa bé

උගන්වයි / නිරෝගී / දක්ෂ / යහපත් / හොඳ

གྲེམ་ཟེ

trem zé

නැණවත් / දක්ෂ / බුද්ධිමත්

ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པ

shé rap dang den pa

නැණවත් / දක්ෂ / බුද්ධිමත්

རིག་པ་རྣོན་པོ

rik pa nön po

නැණවත් / දක්ෂ / බුද්ධිමත්

རིག་པ་ཅན

rik pa chen

කපටි / නැණවත් / දක්ෂ / බුද්ධිමත් / මොළයේ / මනස

རིག་ལྡན

rik den

නැණවත් / දක්ෂ / බුද්ධිමත්

སྦྱོང་རིག་གི་རིམ་ལུགས་ལྟ་བུ

lok rik gi rim luk ta bu

නැණවත් / දක්ෂ / බුද්ධිමත්

སྦྱང་བཟང

lo zang

නැණවත් / දක්ෂ / බුද්ධිමය / බුද්ධිමත්

སྦྱང་དྲགས

chang drak

කපටි / නැණවත් / දක්ෂ / බුද්ධිමත්

ལེགས་ཤོམ་སྦེ

lek shom bé

ඉස්තරම් / උගන්වයි / නිරෝගී / දක්ෂ / යහපත් / හොඳ / හොඳම

མཁུ་སྐོར་ཅན

gu kor chen

නැණවත් / දක්ෂ / බුද්ධිමත්

སྦྱོ་རིག་ཅན

lo rik chen

ආලෝක / කපටි / නැණවත් / දක්ෂ / දිලිසෙන / දීප්තිමත් / බුද්ධිමත් / මොළයේ / මනස

དཀའ་ཁའུ་ཎཱུ *noun*

dakauṇau

ལྷོ་ཕྱོགས

lho chok

ལྷོ

lho

དཌ *adj*

daḍa

བྱ་ཆི་ཆི

ja chi chi

අලංකාර / කෙට්ටු / දඩ / සියුම් / සිහින් / සුන්දර / හැඩකාර

ཕྱེ་མ

ché ma

අංශු / කෙට්ටු / දඩ / සියුම් / සිහින්

དཌ་ཡ་མ་ཏ *noun*

daḍayamaṭa

བདུད་མོ

dudmo

འཚོལ་བ

tsölwa

ගවේෂණ / චේස් / දඩයමට / සෙවුම් / සොයන්න

འཚོལ་ནི

tsöl ni

ගවේෂණ / චේස් / දඩයමට / බලන්න / සංචාරය / සෙවුම් / සොයන්න

སྒྲོས་བཀོ་ནི

trö ko ni

චේස් / දඩයමට

སྟོད་འདོད་བཙོང་ནི

top dö tsong ni

චේස් / දඩයමට

རྟིང་བདའ་འགྱོ་ནི

ting da gyo ni

චේස් / දඩයමට

ཤ་བདའ་ནི

sha da ni

චේස් / දඩයමට

འདྲ་མོ

dré mo

བདའ་གཏང་ནི

da tang ni

චේස් / දඩයමට

བདའ་འགྱོ་ནི

da gyo ni

චේස් / දඩයමට

ཨང་རྒས་བཟོ་ཉེས

ang gé zo nyé

ཨམ་སུ་ངན་འཕྲལ་ཅན

am su ngen trül chen

ཤ་བདའ་བ

sha dawa

චේස් / දඩයමට

དཎ་ཧཻ་ས *noun*

daṇahaisa

པུས་མོ

pü mo

པུས་མོ་ཁར་ལྷོ་མི་གྱོན་ཆས

pü mo khar lhö mi gyön ché

དཎ্ཌ་ཝ་ম *noun*

daṅḍauvama

ཉེས་ཆད

nyé ché

ཉེས་བྱ

nyé ja

ཉེས་གྲིམས

nyé trim

ཙེད་མོའི་ཉེས་ཆད

tsé mö nyé ché

ཆད་པ

chadpa

ད་ཏ་ཏ *noun*

datata

གནས་ལྡན

né dü

ལේඛන / දත්ත / සංඛ්‍යාන

ད་ན་ཏ་ཡ་ལེ་པ *noun*

danataālaepa

སོ་སྨན

so men

ད་ཡ་ཝ *noun*

dayaāva

ཡུན་སེང

yün seng

අනුකම්පාව / දයාව / මර්සි

ཏུག་རྗེ

tuk jé

අනුකම්පාව / දයාව / මර්සි

ཤ་ཚ་རྩིང་ཚ

sha tsa hing tsa

අනුකම්පාව / දයාව / මර්සි / සානුකම්පිත

སྙིང་རྗེ་བསྐྱེད་ནི

nying jé kyé ni

අනුකම්පාව / දයාව / මර්සි

སྙིང་རྗེ

nying jé

අනුකම්පාව / පක්ෂව / දයාව / මර්සි / සානුකම්පිත / හදවත

ཌི་ཆེ་ནི

di ché ni

අනුකම්පාව / දයාව / මර්සි

སྐྱབས་གཟིགས

kyap zik

අනුකම්පාව / පක්ෂව / දයාව / මර්සි

ད་ཡ་ཝ་ན་ཏ *adj*

dayaāvanata

སྙིང་རྗེ་ཅན

nying jé chen

དཪ་ཤཀཡ *noun*
daraśakaya

ཀ་རིམ་བྷུར་ཤོག
ka rim zur shok

སྒྱུར་ཨང་
gyur ang

དཪ་ཤན *noun*
daraśana

བྱུང་ལས
jung lé
ཨཏིཡར / ཌཀཀ་མ / དཪ་ཤན

འབྱུང་ས
jung sa
ཨཏིཡར / ཉལ་ཕཏ / ཏཽཏིལ་ལ / ཌཀཀ་མ / དཪ་ཤན / མཱུལ / མཱུལཱཤ་ཡ

ལས་དོན
lé dön
ཨཏིཡར / ཨ་ནིཡམ་ / ཙཀ་ཡཱ་ཀཱ་ར་ཀ་མ་ / ཌཿཡ་ཀ / ཌཀཀ་མ / དཪ་ཤན / ཝཊ / ཝསྟུ་ཝ / ཝི་ཡཱ་པཱ་ར་ཡ / ཝི་ཡཱ་པཱ་རི་ཀ / ཝི་ཡཱ་པཱ་ར་ཡ་ཡ་ / ཕ་རི་ཡ་ཏ་མ

སྣང་རིས
nang ri
ཨཏིཡར / ཌཀཀ་མ / དཪ་ཤན

ས་ཆེ་མཐོང་སྣང
sa ché tong nang
ཨཏིཡར / ཌཀཀ་མ / དཪ་ཤན

ས་ཁོང
sa khong
ཨཏིཡར / ཨཱ་ཡ་ཝ་ཀཱ་ཤ / ཨ་ཌ་ཏ་ཡ / ཀ་ལཱ་ཕ་ཡ / ཀ་ལཱ་ཕ་ཡ་ཡ / ཀ་ཡ / ཀ་ཡ / ཀ

དཧཡེན། noun
dahayaena

བཅུ་ཐམ

chu tam

ད་ས / ད་ས / ད་ཧ་ཡེ་ན / ད་ཧ་ཡེ་ན

བཅུ་ཐམ

chu tam

ད་ས / ད་ས / ད་ཧ་ཡེ་ན / ད་ཧ་ཡེ་ན

དཌ། adj
daḍa

ཤུག་ཅན

shuk chen

ཨ་ས་ཌ་ཡ / ཉ་ག / ཉ་ཀ་ར / པ་ར་ཀ་ར་ཝ་ཏ / ད་ཀ་ཆ / ཁ་ཆ / ད་ཌ / ད་ཌ་ཎ / ཐ་ཀ་ར / ཕ་ར་ཕ་ཏ་ལ / ཕ་ལ་ཝ་ཏ / ཕ་ལ་ས་མ་པ་ན་ན / ཝེ་ད་ནཱ་ཀཱ་ར་ཎ / ཤ་ཀ་ཏི་མ་ཏ / སི་ཡུ་མ / ཕ་ར་ཕ་ལ

རྩྭ་བ་དྲཀ

tsup drak

ཏཱཊ / ཏ་ད་ཕ་ལ / ད་ཌ

དཌ་ད། noun
daḍadaā

ཁ

kha

ཀ་ཏཱ་ཝ / ད་ཌ་ད / ཌི་ཝ / ཧཱ་ཥཱ / ཧཱ་ཥཱ་ཡ / ཧཱ་ཥཱ་ཝ

ས

so

ཌ་ར་ཝ adj
darava

དངུལ་རྒྱུར་བདེ་དྲཀ

ngül gyur dé drak

ཌ་ཡ་ར / ཌ་ར་ཝ

གཤེར་ཁུ

sher khu

ཌ་ཡ་ར / ཌ་ར་ཝ

ཧིང་ས་ས

hing sang sa

ཀ་ཅི / ཀ་པ་ཏི / ཀ་ལི་ཏཱ་ན / ཌ་ཡ་ར / ཌ་ར་ཝ / ཨ་ཤ / ཨ་ལ་ཡ / ཨ་ཧི་ར / ནི་ཝ་ར་ཌ / ཝ་ཌ / ཨ་ཤ / ཨ་ལ་ཡ

གཤེར་ཁུའི

sher khü

ཌ་ཡ་ར / ཌ་ར་ཝ

ཌ་ར་ཝ་ཡ noun
daravaya

གཞི་དོན

zhi dön

ཀ་ལ་པ་ཡེ / ཀ་ཥེ་ཏ་ར / ཌ་ཡ་ར / ཌ་ར་ཝ / ཡ་ལ / ཡ / ཨ / ཡ / ཨ / ཡ / ཨ

དཱམ
noun

daāma

བཅིང་ཐག་རྒྱན་ཐག་རྐེ་འཁོར

ching tak gyen tak ké khor

ཕྱགས་ཐག

chak tak

ཁྲོད་ཐག

ching tak

ཡོངས་འབྲེལ

yong drel

ཛཱལ / ཛཱལཡ / དཱམ / ཞྭཏ་ཌ

ཕྱགས་ཐག་འབྲེལ་མཐུན

chak tak drel tü

དཱཡཀཏཱ་ཝཡ
noun

daāyakatavaya

ཞལ་འདེབས

zhendep

ཏཱ་ཀི / ཕ་རི་ཏ་ཡཱ་ག / དཱ་ཡ་ཀ་ཏ་ཝ་ཡ

བཏེག་གསོ

tek so

ཕན་འདེབས

pen dep

ཕ་ཀ་ཥ / དཱ་ཡ་ཀ་ཏ་ཝ་ཡ / ས་ཧཱ་ཡ

གྲོགས་རམ

drok ram

ཕ་ཀ་ཥ / ཡོ་ཛ་ན་ཝ / དཱ་ཡ་ཀ་ཏ་ཝ་ཡ / ས་ཧཱ་ཡ / ས་ཧ་ཡོ་ག་ཡ

དཱརྵ་ནི་ཀ
noun

daāraśanaika

གྲུབ་མཐའ་མཁས

drup ta khé pa

མཚན་ཉིད་མཁས

tsen nyi khé pa

གཞུང་ལུགས་མཁས

zhung luk khé pa

ཌཱཀ་མ
noun

daækama

ཁྲོམ་ཤགས

trom shak

ཌ་ཀ / ཌ་ཀ་ཡ / ཌ་ཀ་ཥ / ཌ་ཀ་ཥ / ཌ་ཀ

ཁྲོམ་འཐབ

trom tap

ཌ་ཀ / ཌ་ཀ་ཡ / ཌ་ཀ / ཌ་ཀ / ཌ་ཀ

མཐོང་ཤུགས

tong shuk

ཌ་ཀ / ཌ / ཌ / ཌ / ཌ

མཐོང་སྣང

tong nang

ཌ / ཌ / ཌ / ཌ / ཌ

ས་ཁོངས

sa khong

ཌ / ཌ / ཌ / ཌ /

ད།

drak po

ᏦᏍᏗ / ᏏᏍᏙᏱ

ᏣᏂᏍ

gyong po

ᏍᏂ / ᏍᏂᏅ / ᏦᏍᏗ / ᏑᏥᏍᏗᏂᏅᏅᏗ / ᏙᏱᏗᏂᏍᏗᏂᏅᏅᏗ

ᏣᏗᏂᏅᏂᏅᏂᏅᏂᏅᏗ

drik lu né mi

ᏍᏂ / ᏍᏂᏅ / ᏦᏍᏗ

ᏣᏅᏂᏍ

dru gyap

ᏍᏂ / ᏍᏂᏅ / ᏦᏍᏗ

ᏣᏅᏂᏍ

dum dra

ᏍᏂᏍ / ᏍᏂᏅᏂᏍ / ᏦᏍᏗ / ᏏᏍᏗᏂᏍ

ᏣᏅᏂᏍᏗᏂᏍᏗᏂᏍᏗ

ཌཱུ་ནཱ་མ།
verb
daænauma

ཏ་གོ་ནི།
ha go ni
අවබෝධය / අනන්යතාව / ඉගෙන / තේරුම් / දැන / දැනුම / දැනුම් / බලන්න / සංචාරය / සටහන / හඳුනා / ප්රගුණ

བསམ་རྩལ།
sam tsül
අදහස / දැනුම

ཤེས་བྱ
shé ja
අඳුනන / දැන / දැනුම / විද්යා

ཤེས་ནི།
shé ni
අනන්යතාව / ඉගෙන / කරන්නේ / දැන / දැනුම / දැනුම් / බලන්න / සොයා / සංචාරය / සටහන / හඳුනා / හමු / ප්රගුණ

ཤེས་པ
shé pa
අදහස / අර්ථය / අර්ථවත් / දැනුම / විඥානය

ཐབས་ཤེས
tap shé
පාර / අදහස / උපාංගය / උපකරණය / උපක්රමය / ක්රමය / පාත් / දැනුම / මාර්ග / පියවර / වැඩසටහන / විසඳුම / ප්රධාන

ཐུགས་བསམ
tuk sam
අදහස / දැනුම

དཔེ་བ་ཕྱེ་ནི།
yewa ché ni
කියන්න / දැන / දැනුම

ཡོན་ཏན
yön ten
අඳුනන / ගුණාත්මක / තත්ත්ව / දැන / දැනුම / බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / විද්යා / ශක්තිය / ප්රචණ්ඩ / ප්රචණ්ඩත්වය / ප්රබලතාවය

ལྷ་རིག་དོན་དག་དམིགས་དོན
lo rik dön dak mik dön
අදහස / දැනුම

བདེ་སྒྲོན་ནི།
da trö ni
කියන්න / දැනුම්

བསམ་འཛིན
sam char
අදහස / පරිකථනය / ජනමත / දැනුම

གནས་རྩལ་བྱིན་ནི།
né tsül jin ni

ཤེས་ནི།
shé ni
අනන්යතාව / ඉගෙන / කරන්නේ / දැන / දැනුම / දැනුම් / බලන්න / සොයා / සංචාරය / සටහන / හඳුනා / හමු / ප්රගුණ

བདེ་སྒྲབ་ནི།
da lap ni

ཏ་གོ་ནི།
ha go ni
අවබෝධය / අනන්යතාව / ඉගෙන / තේරුම් / දැන / දැනුම / දැනුම් / බලන්න / සංචාරය / සටහන / හඳුනා / ප්රගුණ

ཆ་བཞག་ནི།
cha zhak ni
ගණනය / ගණන් / දැන / දැනුම / සංග්රහ

འཆར་སྣང་
char nang
රූප / අදහස / ඉඳි / ගොඩනැගිලි / දැක්ම / දැනුම / බලපෑම / හැඟීම / පින්තාරු

འདོད་པ
dö pa
පොලී / අදහස / අභිලාෂය / අවශ්ය / අවශ්යතාව / අහන්න / ආශාව / ඉල්ලීම / ඉල්ලුම / උනන්දුවෙන් / කරුණාකර / කාරුණිකව / කෘදරකම / කුසගින්න / දැනුම් / සතුටු

གོམས་འདྲིས
gom dri
අඳුනන / දැනුම

གོ་བ
gowa
අදහස / අවබෝධය / දැනුම

རྒྱས་ཤེས་ནི།
gyü shé ni
දැන / දැනුම

བསམ་བློ
sam lo
අදහස / ආකල්ප / කදිම / දැනුම

ཐུགས
jü
අදහස / දැනුම

ལྷ་རིག
lo rik
අදහස / දැනුම

མིང་གཏམ་འཛིན་ནི།
ming tam top ni
ජය / ජයග්රහණය / දැන / දිනාගැනීමේ / දැනුම / විජයග්රහණයේ

གནས་སྐབས
né kap
අදහස / දැනුම / විසඳුම

ངོས་འཛིན་ནི།
ngö dzin ni
දැන / දැනුම / හඳුනා

མཚོ་ལུགས
no luk
අදහස / අර්ථය / අර්ථවත් / ඉඳි / ගොඩනැගිලි / ජනමත / දැනුම

མཚོ་བསམ
no sam
අදහස / අභිප්රාය / අරමුණ / ඉලක්ක / කදිම / කදිම / පරිකල්පනය / ජනමත / දැනුම / භාවනා / වස්තුව / සිතන්න

རྒྱས
gyö
අදහස / දැනුම

དཔེན
adj
daænaena

དངོས་སུ་ཡོད་པའི
ngö su yö pé
අරමුණ / දැනෙන / නොපවතින

རེག་རྩུགས་པའི
rek tsuk pé

མཐོང་རྩུགས་པའི
tong tsuk pé
දැනෙන / දෘශ්යමාන

གཟུགས་སུ་བྲུབ་པའི
zuk su drup pé

ཌཱུ
noun
daæva

ཤིང་ཆས
shing ché

ཤིང་
shing

ཤིང་ཞྭམོ
shing zhamo

ཤིང་ཞྭ
shing zha

རྩེད་གཞུང་
tsé zhong

རྩལ་མ
tsel ma
දැව / පඳුරු / බුෂ්

ཌཱུ་ཝ་ནཱ་ཏ
adj
daævaænata

སྦོམ
bom
අනිවිශාල / අන්ත / අන්තවාදී / අර්ථය / අර්ථවත් / ඉතා / උසස් / දැඩි / දැවැන්ත / යෝධ / මනස්කාන්ත / මහා / වැදගත්කම / විශාල / විශාලත්වය / විශිෂ්ට / සියුම් / ප්රධාන

ཆེན་མོ
chen mo
දැවැන්ත / යෝධ / විශාල

ཆེན་པོ
chen po
අනිවිශාල / අන්ත / අන්තවාදී / දැඩි / දැවැන්ත / යෝධ / මනස්කාන්ත / විශාල / සියුම්

ཏ་ཧང་ཆེ་བ
ha chang chewa
අනිවිශාල / දැවැන්ත

ཌཱ་ཝ
noun
daævai

ཞུན་ཐབ
zhün tap
අවන් / දැව්

དྲོ་ཐབ
drö tap
පුනීල / අවන් / උදුන / චිමිනි / දැව්

མེ་ཁུང
mé khung
පුනීල / අවන් / චිමිනි / දැව්

མེ་ཐབ
mé tap
පුනීල / අවන් / චිමිනි / දැව්

ཐབ
tap
පුනීල / අවන් / උදුන / චිමිනි / දැව්

ཌཱ་ཝཻ་ལ
noun
daævailala

མ་གཉན་རྒྱས་པ
ma nyen gyé pa

མ་གཉན་རྐྱབ་པ
ma nyen kyap pa

ཌཻ
noun
daæḷai

ཀྱ་གྱི
kya gyi

ཕུ་གྲི
pu dri

ཌཻ་ཀ་ས་ཨཱ་ད
noun
daikakasaādaya

ཁ་འཇལ་མི་ཕོ་རྐྱེས
kha jel mi po kyé

གཉན་དྲྭལ
nyen drel

ཡ་དྲྭལ
ya drel

ཁ་འཇལ
kha jel

ཌཻ་ག
adj
daigau

རིང་མོ
ringmo
උස / දිගු / දීර්ඝ / මහා / ප්රධාන

ཌིན
noun
daina

དུས་རྩོ
dü tsö
පැය / අනතුර / අවස්ථාව / අවස්ථාවේ / ඉතා / උසස් / කාලය / කාලගුණ / කන්නයේ / යුගය / දින / දිනය / පේදුරු / ලැබුණ / මහා / වේලාව / වයස්ගත / සැසිය / රැස්වීම / හේතුව / ප්රධාන

ཉིན་ཞག ཉིན་མཚན་གཅིག ཉིན་མ་གཅ

nyin zhak nyin tsen chik nyin

ཉིན་ཞག ཉིན་མཚན་གཅིག ཉིན་མ་གཅ

nyin zhak nyin tsen chik nyin

དུས་སྐབས
dü kap
අනතුර / අවස්ථාව / අවස්ථාවේ / කාලය / කාලගුණ / යුගය / පරිච්ඡේදය / දින / පේදුරු / වේලාව / වයස්ගත / හේතුව

སྐབས
kap
පැය / අනතුර / අතර / අවස්ථාව / කාලය / දී / දින / පේදුරු / වේලාව / ලෙස / හේතුව

རེས་གཟའ
ré za

ཌཻ་ནཱ
noun
dainaya

ཁྱད་ནི་ཌཻ་ནཱ
ché ni dü tsö
දිනය / ලැබුණ

སྤྱི་རྩེ
chi tsé
දිනය / ලැබුණ

བྲ་རྩེ
da tsé
දිනය / ලැබුණ

དུས་སྟབས
dü tap
දිනය / ලැබුණ

དུས་རྩོ
dü tsö
පැය / අනතුර / අවස්ථාව / අවස්ථාවේ / ඉතා / උසස් / කාලය / කාලගුණ / කන්නයේ / යුගය / දින / දිනය / පේදුරු / ලැබුණ / මහා / වේලාව / වයස්ගත / සැසිය / රැස්වීම / හේතුව / ප්රධාන

རྩེ་གྲང
tsé drang
දිනය / ලැබුණ

දිනාගැනීමේ *verb*

dainaāgaænaīmae

རྒྱལ་ཁ་འཕོར་རྡེ།

gyel kha top ni

ජය / ජයග්‍රහණය / දිනාගැනීමේ / විජයග්‍රහණයේ

འཕོར་རྡེ།

top ni

ඇති / ඉවු / කරන්නේ / ගත්තෙ / පිළිගැනීමට / ළඟා / ජය / ජයග්‍රහණය / දිනාගැනීමේ / එබ / පුබුදුවා / විජයග්‍රහණයේ / විහිදීම / සොයා / සතුව / පසුබට / හමු

རིན་འཕོར་རྡེ།

rin top ni

ජය / ජයග්‍රහණය / දිනාගැනීමේ / විජයග්‍රහණයේ

མིང་གྲགས་འཕོར་རྡེ།

ming tam top ni

ජය / ජයග්‍රහණය / දැන / දිනාගැනීමේ / දැනුම / විජයග්‍රහණයේ

རྒྱལ་རྡེ།

gyel ni

ජය / ජයග්‍රහණය / දිනාගැනීමේ / විජයග්‍රහණයේ

རྒྱལ་ཁ

gyel kha

ජය / ජයග්‍රහණය / දිනාගැනීමේ / විජයග්‍රහණය / විජයග්‍රහණයේ

ཁེ་འཕོར་རྡེ།

khé top ni

ජය / ජයග්‍රහණය / දිනාගැනීමේ / විජයග්‍රහණයේ

දිමේදි *adj*

daimaedai

རྒྱས་མེད་པ

gyü medpa

අමුතු / ආගන්තුක / දිමේදි / විදේශ

ངོ་མ་ཤེས་པའི་མི

ngo ma shé pé mi

අමුතු / ආගන්තුක / දිමේදි / නොදන්නා

མི་གསར་པ

mi sarpa

අමුතු / ආගන්තුක / දිමේදි / නොදන්නා

མ་ཤེས་པའི

ma shé pé

අමුතු / ආගන්තුක / දිමේදි / විදේශ

ཧ་ལས་སི་སི

ha lé si si

අමුතු / ආගන්තුක / පුදුම / පුදුමාකාර / දිමේදි / විස්මිත

ཧ་གོ་མ་རྩུག་པའི

ha go ma tsuk pé

අද්භූත / අභිරහස් / අමුතු / ආගන්තුක / දිමේදි

ཕྱི་མི

chi mi

අමුතු / ආගන්තුක / දිමේදි / විදේශ

ཕྱི་ཁའི

chi khé

අමුතු / ආගන්තුක / නොගැඹුරු / පිටත / පිටස්තර / දිමේදි / බාහිර / විදේශ / විදේශීය

ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་འབྲེལ་བའི

chi gyel khap dang drelwé

අමුතු / ආගන්තුක / දිමේදි / විදේශ

ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མི

chi gyel gyi mi

අමුතු / ආගන්තුක / දිමේදි / විදේශ

ཕྱི་རྒྱལ་གྱི

chi gyel gyi

අමුතු / ආගන්තුක / දිමේදි / විදේශ

རྒྱས་མེད་པའི

gyü mé pé

අමුතු / ආගන්තුක / දිමේදි / විදේශ

දියණිය *noun*

daiyaṇaiya

བུམོ

bumo

ගර්ල් / තරුණියක් / දියණිය

දියත්වූ *noun*

daiyatavū

འཆལ་སྤྱོད་སྟོན་མོ

chel chö tön mo

දියමන්ති *noun*

daiyamanatai

རྡོ་རྗེ་པ་ལམ

dor jé pa lam

པ་ལམ་གྱི་དཔྱིས་ཅན

pa lam gyi yip chen

པ་ལམ་གྱི་དཔྱིས་གཟུགས

pa lam gyi yip zuk

දියර *adj*

daiyara

ཧིང་ཞང་ས

hing sang sa

උචිත / කපටි / කෙලින්ම / ක්ලීන් / දියර / ද්‍රව / මෘදු / මිහිරි / නිවැරදි / වද / පිරිසිදු / සුදුසු / සුමුදු

དངུལ་སྒྱུར་བདེ་དྲགས

ngül gyur dé drak

දියර / ද්‍රව

གཤེར་ཁུ

sher khu

දියර / ද්‍රව

གཤེར་ཁུའི

sher khü

දියර / ද්‍රව

දියවන *noun*

daiyavana

དྲོད་བཏགས་པའི་དུས

drö tak pé dü

ཁྲེགས་བཞུ་བའི་དུས

khyek zhu bé dü

දියවැඩියා *noun*

daiyavaæḍaiyaā

གུ་རམ་ནད

gu ram né

གུ་རམ་ནད་ཡོད་མི

gu ram né yö mi

දිලිසෙන *adj*

dailaisaena

འོད་ཤར་བ

ö sharwa

ආලෝක / ආලෝකවත් / දිලිසෙන / දීප්තිමත්

མེ་འོད

mé ö

ආලෝක / ආලෝකවත් / දිලිසෙන / දීප්තිමත්

ཉམས་དགའ་བའི

nyam gawé

ආලෝක / ආලෝකවත් / දිලිසෙන / දීප්තිමත් / සතුටු / පැහැදිලි / ප්‍රසන්න

དཀར་མདངས་ཅན

kar dang chen

ආලෝක / ආලෝකවත් / දිලිසෙන / දීප්තිමත් / පැහැදිලි

ཉི་ཏུམ་ཅིག

nyi tum chik

ආලෝක / ආලෝකවත් / දිලිසෙන / දීප්තිමත්

ཉུང་སུ

nyung su

අඩු / ආලෝක / ආලෝකවත් / දිලිසෙන / දීප්තිමත්

འོད

ö

ආලෝක / ආලෝකවත් / දිලිසෙන / දීප්තිමත් / ෂයින්

ཉི་ཏུམ་ཅིག་ལྷ་སི་སི

nyi tum chik lha si si

ආලෝක / ආලෝකවත් / දිලිසෙන / දීප්තිමත්

འོད་མདངས

ö dang

ආලෝක / ආලෝකවත් / දිලිසෙන / දීප්තිය / දීප්තිමත්

རིག་པ་ཚ་དྲགས

rik pa tsa drak

ආලෝක / ආලෝකවත් / දිලිසෙන / දීප්තිමත් / පැහැදිලි

གསལ་རྟོག་རྟོ

sel tok to

ආලෝක / දිලිසෙන / දීප්තිමත් / සමවාරී / පැහැදිලි

ཚོས་གཞིའི་བཀྱག་ཎ་བུ

tsö zhi kyak ta bu

ආලෝක / ආලෝකවත් / දිලිසෙන / දීප්තිමත්

ཡང་འགྲོས་འགྲོས

yang trö trö

ආලෝක / ආලෝකවත් / දිලිසෙන / දීප්තිමත්

ཡང་བ

yangwa

ආලෝක / ආලෝකවත් / දිලිසෙන / දීප්තිමත්

བཟང་པོ

zang po

අලංකාර / ආලෝක / ආලෝකවත් / කදිම / නිරෝගී / දිලිසෙන / දීප්තිමත් / ශුද්ධ / ශාන්ත / පැහැදිලි

མེ

mé

ආලෝක / ආලෝකවත් / උණුසුම් / ගිනි / තාපය / දිලිසෙන / දීප්තිමත් / පහන

འོད་ཆེམ་ཆེ

ö chem ché

ආලෝක / ආලෝකවත් / දිලිසෙන / දීප්තිමත් / පැහැදිලි

ཁུང་ཀུ

chung ku

අඩු / ආලෝක / ආලෝකවත් / කුඩා / කෙටි / කෙට්ටු / ලිවිල් / දැඩි / දුබල / දිලිසෙන / දීප්තිමත් / දුර්වල / නොවැදගත් / සුලු / සුළු / සිහින්

ཨ་ཙི་རེ

a tsi ré

අමුතු / ආලෝක / ආලෝකවත් / දිලිසෙන / දීප්තිමත්

རྐྱ་བོ

kyawo

ආලෝක / ආලෝකවත් / දිලිසෙන / දීප්තිමත්

མཆོག་ཏུ་སྒྱུར་པ

chok tu gyur pa

ආලෝක / තේජාන්විත / දිලිසෙන / දීප්තිමත් / මහා / විශිෂ්ට / සුන්දර

ལྷོ་རིག་ཅན

lo rik chen

ආලෝක / කපටි / නැණවත් / දක්ෂ / දිලිසෙන / දීප්තිමත් / බුද්ධිමත් / මොළයේ / මනස

མདངས་ཅན

dang chen

ආලෝක / ආලෝකවත් / දිලිසෙන / දීප්තිමත් / පැහැදිලි

བསྡུས་བསྡུས

dü dü

අඩු / ආලෝක / ආලෝකවත් / කුඩා / කෙටි / චාම් / දිලිසෙන / දීප්තිමත් / නොවැදගත් / සරල / සුළු

དགའ་ཉམས་ཅན

ga nyam chen

ආලෝක / ආලෝකවත් / දිලිසෙන / දීප්තිමත් / පැහැදිලි

འཇམ་སུ

jam su

ආලෝක / ආලෝකවත් / දිලිසෙන / දීප්තිමත්

འཇམ་རྟོང་རྟོ

jam tong to

ආලෝක / ආලෝකවත් / ඊසි / උචිත / කෙලින්ම / චාම් / දුබල / දිලිසෙන / දීප්තිමත් / දුර්වල / මූලික / නිවැරදි / සරල / සුදුසු / පහසුවෙන්

ཇི་མེད་པ

ji medpa

ආලෝක / ආලෝකවත් / දිලිසෙන / දීප්තිමත්

ཨང་དང་པ

ang dang pa

ආලෝක / නායක / ලොක්කා / ක්‍රීම් / දිලිසෙන / දීප්තිමත්

 བཀྱ་ཚ་དྲག།

kyak tsa drak

ආලෝක / ආලෝකවත් / දීප්තිසෙන / දීප්තිමත් / පැහැදිලි

ལེགས་བཤོམ

lek shom

අලංකාරය / ආලෝක / ආලෝකවත් / උචිත / කදිම / කුසලතා / නිරෝගී / ඝන / දීප්තිසෙන / දීප්තිමත් / ධනවත් / බලවත් / බලසම්පන්න / බහුල / රූපලාවන්ය / ශක්තිමත් / සුදුසු / සාධාරණ / සුන්දර / හිතකර / පැහැදිලි / පොහොසත්

སྣ་གྲོས་ཅན

lo drö chen

ආලෝක / ආලෝකවත් / දීප්තිසෙන / දීප්තිමත් / පැහැදිලි

དགའ་རྟོག་རྟོ

ga tok to

ආලෝක / ආලෝකවත් / උණුසුම් / ලකී / තාපය / දීප්තිසෙන / දීප්තිමත් / සතුටු / ස්වර්ගයේ / ප්‍රීතිමත්

ཌཱི་ལཻ་ར། *dilaīra* — noun

ཧཱཾ་པ

ham pa

අහංකාරය / දිලීර / හතු

ཧཱཾ་སྤུ

ham pu

දිලීර / හතු

ཤ་སྤུ

sha mu

දිලීර / හතු

ཌཱི་ཝ *daiva* — noun

ཁ

kha

කතාව / දළදා / දිව / භාෂා / භාෂාමය / භාෂාව

ཁ་སྐད

kha ké

කතාව / දිව / භාෂා / භාෂාමය / භාෂාව

སྣབ་ཐང

lap tang

කතාව / කථාව / දිව / බෙදාහැරීමේ / භාෂා / භාෂාමය / භාෂාව / සාකච්ඡාව / ප්‍රකාශනය

ལེགས་སྦྱར

lek jar

කතාව / කථාව / දිව / දේශන / භාෂා / භාෂාමය / භාෂාව / සාකච්ඡාව

གསལ་བཤད

sel shé

කතාව / කථාව / දිව / භාෂා / භාෂාමය / භාෂාව / වාර්තාව / සාකච්ඡාව

ཌཱི་ཝཡི་ན། *daivayaina* — noun

མཚོ་གླིང་

tso ling

මහේ්ලිං

མཚོ་གླིང་འདྲ་བའི་དངོས་པོ

tso ling drawé ngö po

ling tren

ཌཱི་ཝཻ་ཞི་ཝ་ར་ཡ། *daivaæsaivarayaā* — noun

ཁ་ཆེ་འི་སྟོན་པ

kha ché tön pa

දිවැසිවරයා / වක්තෘ

དཀོན་མཆོག་གི་སྙན་གནང་བའི་སློབ་དཔོན

kön chok gi nangwé lop pön

දිවැසිවරයා / වක්තෘ

ལུང་བསྟན་གནང་མི

lung ten nang mi

දිවැසිවරයා / වක්තෘ

མུ་ཧ་མེ

mu ha mé

දිවැසිවරයා / වක්තෘ

མངོན་ཤེས་མཁན

ngön shé khen

දිවැසිවරයා / වක්තෘ

སྟོན་པ

tön pa

දිවැසිවරයා / වක්තෘ

ཌཱི་ཝཞུ་རཱུ་མ། *daivauauma* — noun

དམ་བཅའ

dam cha

දිවුරුම් / ප්‍රතිඥාව / පොරොන්දුව

མནའ

na

දිවුරුම් / ප්‍රතිඥාව / පොරොන්දුව

ཌཱི་ཤཱ་ན་ཏཱི་ཡ། *daiśaānataiya* — noun

གོ་མས་འདྲི་ས་བློ་ལྡོང

gom dri lop jong

ඛ්‍රාහ්මණ

kha chok

දිශානතිය / ප්‍රවණතාව / ප්‍රවනතාව

མདུན་ཕྱོགས

dün chok

འདོ་ཕྱོགས

dö chok

དཔྱ་ཕྱོགས

dé chok

གདོང་ཕྱོགས

dong chok

ཞེན་ཕྱོགས

zhen chok

ཌཱི། *daī* — noun

རིང

ring

අතර / කාලය / දී / වේලාව

ནང

nang

අභ්‍යන්තර / ඇතුලට / දී

ཞུར་ཁ

zur kha

ඇතුලට / ඉවතට / ඔස්සේ / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

ནང་འགོད་ལུ

nang khö lu

අභ්‍යන්තර / ඇතුලට / දී

ནང་ལུ

nang lu

අභ්‍යන්තර / ඇතුලට / දී

ནང་ན

nang na

අභ්‍යන්තර / ඇතුලට / දී

ནང་ན་ལུ

nang na lu

අභ්‍යන්තර / ඇතුලට / දී

ཉེ་འདབས

nyé dap

ඇතුලට / ඉවතට / ඔස්සේ / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

རིང་ལུ

ring lu

རྟོག་ལུ

tok lu

අතහැර / අවදි / ඇතුලට / ඉහත / කට / නැඟිට / දී / දක්වා / මත / එරෙහි

ཡི

yi

ඇතුලට / ඉවතට / ඔස්සේ / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

ལུ

lu

අතහැර / අභ්‍යන්තර / අවදි / ඇතුලට / ඉවතට / ඉහත / ඔස්සේ / කට / කිරීම / නැඟිට / යුතු / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මත / මැදින් / විසින් / සිට / සඳහා / සමග / සමඟ / සම්බන්ධීකරණය / හරහා

ངོ་རྟོག་ལུ

ngo tok lu

བསྒང་ལུ

gang lu

අතහැර / අවදි / ඇතුලට / ඉහත / කට / නැඟිට / යුතු / දී / දක්වා / මත

ནང་འགོད

nang khö

අරය / අභ්‍යන්තර / ඇතුලට / දී

ལ་སོག་པ་བཟུམ

la sok pa zum

අතහැර / අවදි / ඇතුලට / ඉහත / කට / නැඟිට / යුතු / දී / දක්වා / මත

བསྒང

gang

අතර / කාලය / දී / වේලාව / ලෙස

གི

gi

ඇතුලට / ඉවතට / ඔස්සේ / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

གུ

gu

ඇතුලට / ඉවතට / ඔස්සේ / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

གྱི

gyi

ඇතුලට / ඉවතට / ඔස්සේ / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

སྐོར་ལས

kor lé

ෙප / අතහැර / අවදි / ඇතුලට / ඉහත / කට / ගැන / නැඟිට / යුතු / දී / දක්වා / මත / එරෙහි

སྐབས

kap

පැය / අනතුර / අතර / අවස්ථාව / කාලය / දී / දින / පේදුරු / වේලාව / ලෙස / හේතුව

སྐབས་ལུ

kap lu

අතහැර / අවදි / ඇතුලට / ඉහත / කට / නැඟිට / යුතු / දී / දක්වා / මත

སྐབས་སུ

kap su

ཁར

khar

අතහැර / අවදි / ඇතුලට / ඉවතට / ඉහත / ඔස්සේ / කට / නැඟිට / යුතු / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මත / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

བཀྱུ་དེ

gyü dé

ඇතුලට / ඉවතට / ඔස්සේ / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

སྦོ་ལོག་ཁ

bo lok kha

ඇතුලට / ඉවතට / ඔස්සේ / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

ཀྱི

kyi

ඇතුලට / ඉවතට / ඔස්සේ / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

ཌཻཔ་ཏི་མཏ། *noun*

daīpataimata

ཨོད་མདངས།

ö dang

ආලෝක / ආලෝකවත් / දීප්තිසෙන / දීප්තිය / දීප්තිමත්

ཨོད་ཆེས་ཆེ

ö chem ché

ආලෝක / ආලෝකවත් / දීප්තිසෙන / දීප්තිමත් / පැහැදිලි

ཨོད

ö

ආලෝක / ආලෝකවත් / දීප්තිසෙන / දීප්තිමත් / ෂයින්

ཉུང་སུ

nyung su

අඩු / ආලෝක / ආලෝකවත් / දීප්තිසෙන / දීප්තිමත්

གཉིད་ཐུམ་ཅིག

nyi tum chik

ආලෝක / ආලෝකවත් / දීප්තිසෙන / දීප්තිමත්

ཉམས་དགའ་བའི

nyam gawé

ආලෝක / ආලෝකවත් / දීප්තිසෙන / දීප්තිමත් / සතුටු / පැහැදිලි / ප්රසන්න

ཨོད་ཤར་བ

ö sharwa

ආලෝක / ආලෝකවත් / දීප්තිසෙන / දීප්තිමත්

གཉིད་ཐུམ་ཅིག་ལྷ་སི་སི

nyi tum chik lha si si

ආලෝක / ආලෝකවත් / දීප්තිසෙන / දීප්තිමත්

ཉེས་སྐྱོན་མེད་པ

nyé kyön medpa

දීප්තිමත් / පැහැදිලි

རིག་པ་ཚ་དྲགས

rik pa tsa drak

ආලෝක / ආලෝකවත් / දීප්තිසෙන / දීප්තිමත් / පැහැදිලි

གསལ་རི་རི

sel ri ri

දීප්තිමත් / පැහැදිලි

གསལ་ཏོག་ཏོ

sel tok to

ආලෝක / දීප්තිසෙන / දීප්තිමත් / සමචාරී / පැහැදිලි

གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ

sel tok to bé

දීප්තිමත් / පැහැදිලි / පැහැදිලිවම / ප්රත්යක්ෂ

རྩོས་གཞིའི་བཀྲག་ལྟ་བུ

tsö zhi kyak ta bu

ආලෝක / ආලෝකවත් / දීප්තිසෙන / දීප්තිමත්

ཡང་འཕྲོས་འཕྲོས

yang trö trö

ආලෝක / ආලෝකවත් / දීප්තිසෙන / දීප්තිමත්

བཟང་པོ

zang po

අලංකාර / ආලෝක / ආලෝකවත් / කදිම / නිරෝගී / දීප්තිසෙන / දීප්තිමත් / ශුද්ධ / ශාන්ත / පැහැදිලි

བཟླས་བཟླས

dü dü

අඩු / ආලෝක / ආලෝකවත් / කුඩා / කෙටි / චාම් / දීප්තිසෙන / දීප්තිමත් / නොවැදගත් / සරල / සුළු

མེ་ཨོད

mé ö

ආලෝක / ආලෝකවත් / දීප්තිසෙන / දීප්තිමත්

ཡང་བ

yangwa

ආලෝක / ආලෝකවත් / දීප්තිසෙන / දීප්තිමත්

འཇམ་སུ

jam su

ආලෝක / ආලෝකවත් / දීප්තිසෙන / දීප්තිමත්

ཨ་ཙི་རེ

a tsi ré

අමුතු / ආලෝක / ආලෝකවත් / දීප්තිසෙන / දීප්තිමත්

ཨང་དང་པ

ang dang pa

ආලෝක / නායක / ලොක්කා / ක්රීම් / දීප්තිසෙන / දීප්තිමත්

མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ

chok tu gyur pa

ආලෝක / තේජාන්විත / දීප්තිසෙන / දීප්තිමත් / මහා / විශිෂ්ට / සුන්දර

ཁུང་ཀུ

chung ku

අඩු / ආලෝක / ආලෝකවත් / කුඩා / කෙටි / කෙට්ටු / ලිට්ල් / දැඩි / දුබල / දීප්තිසෙන / දීප්තිමත් / දුර්වල / නොවැදගත් / සුලු / සුළු / සිහින්

མདངས་ཅན

dang chen

ආලෝක / ආලෝකවත් / දීප්තිසෙන / දීප්තිමත් / පැහැදිලි

དྲངས་འཕྲོས་འཕྲོས

dang trö trö

දීප්තිමත් / පැහැදිලි

མེ

mé

ආලෝක / ආලෝකවත් / උණුසුම් / ගිනි / තාපය / දීප්තිසෙන / දීප්තිමත් / පහන

དགའ་ཉམས་ཅན

ga nyam chen

ආලෝක / ආලෝකවත් / දීප්තිසෙන / දීප්තිමත් / පැහැදිලි

հིང་སངས་ས་སྦེ

hing sang sa bé

දීප්තිමත් / පැහැදිලි / පැහැදිලිවම

འཇམ་རྟོང་རྟ

jam tong to

ආලෝක / ආලෝකවත් / ඊසි / උච්ච / කෙලින්ම / චාම් / දුබල / දීප්තිසෙන / දීප්තිමත් / දුර්වල / මූලික / නිවැරදි / සරල / සුදුසු / පහසුවෙන්

ཇི་མེད་པ

ji medpa

ආලෝක / ආලෝකවත් / දීප්තිසෙන / දීප්තිමත්

དཀར་མདངས་ཅན

kar dang chen

ආලෝක / ආලෝකවත් / දීප්තිසෙන / දීප්තිමත් / පැහැදිලි

བཀྲག་ཚ་དྲགས

kyak tsa drak

ආලෝක / ආලෝකවත් / දීප්තිසෙන / දීප්තිමත් / පැහැදිලි

སྐྱ་བོ

kyawo

ආලෝක / ආලෝකවත් / දීප්තිසෙන / දීප්තිමත්

ལེགས་ཤོམ

lek shom

අලංකාරය / ආලෝක / ආලෝකවත් / උච්ච / කදිම / කුසලතා / නිරෝගී / ඝන / දීප්තිසෙන / දීප්තිමත් / ධනවත් / බලවත් / බලසම්පන්න / බහුල / රූපලාවන්ය / ශක්තිමත් / සුදුසු / සාධාරණ / සුන්දර / හිතකර / පැහැදිලි / පොහොසත්

ལྷ་གྲོས་ཅན

lo drö chen

ආලෝක / ආලෝකවත් / දීප්තිසෙන / දීප්තිමත් / පැහැදිලි

ལྷ་རིག་ཅན

lo rik chen

ආලෝක / කපටි / නැණවත් / දක්ෂ / දීප්තිසෙන / දීප්තිමත් / බුද්ධිමත් / මොළයේ / මනස

དགའ་ཏོག་ཏོ

ga tok to

ආලෝක / ආලෝකවත් / උණුසුම් / ලකී / තාපය / දීප්තිසෙන / දීප්තිමත් / සතුටු / ස්වර්ගයේ / ප්රීතිමත්

ཌཻཔ་ཏ་ཡ། *noun*

daīpataiya

བཀྲག་མདངས

trak dang

བཀྲག་ཨོད་གསལ

kyak ö sel

ལྷ་གསལ

lo sel

ཨོད་མདངས

ö dang

ආලෝක / ආලෝකවත් / දීප්තිසෙන / දීප්තිය / දීප්තිමත්

ཌཻཪ། *adj*

daīragha

རིང་མོ

ringmo

උස / දිගු / දීර්ඝ / මහා / ප්රධාන

ཌུ་ཀཡི། *adj*

daukayai

གནས་ལྟང་སྐྱོ་དྲགས

né tang kyo drak

སེམས་སྐྱོ་བའི

sem kyowé

ཡིད་སྐྱོ་བའི

yi kyowé

ཌུ་ནན་ཀ། *noun*

daunanaka

ལུས་གུག་ གསོ་གུག ཞུ

lü guk go guk zhu

චාප / දුන්නක්

ལུས་གུག ཀ་ གུ

lü guk go guk

චාප / දුන්නක්

ཞུ་ཡིག་ཆེན

zhu yip chanam

චාප / දුන්නක්

ཞུ་ཡིག

zhu yip

චාප / දුන්නක්

གྲུ་ཐུང་ཟུར

drü dong zur

චාප / දුන්නක්

ཌུ་པ་ཏ་ཀ་མ། *noun*

daupapatakama

དཔལ་ཕོངས

ül pong

දරිද්රතාව / දුප්පත්කම / විනාශ

ཌུ་བ་ལ། *adj*

daubala

བྱམས་བརྩེ་ཅན

jam tsé chen

කාරුණික / දුබල / දුර්වල / සුහදශීලී / හිතකාමී

ནུ་མེད

nü mé

දුබල / දුර්වල

ཞོ་ནམ

zhonam

තරුණ / දුබල / දුර්වල

ཞེན་ཁཝ

zhen khok

දුබල / දුර්වල / දුර්වලකම / සිහින්

ཏྲ་བ

tra ba

කුඩා / කෙටි / කෙට්ටු / ලිට්ල් / දුබල / දුර්වල / නොවැදගත් / සුළු / සිහින්

ཤུག་མེད

shuk medpa

දුබල / දුර්වල / සිහින්

སེམས་ཁུང

sem chung

දුබල / දුර්වල / සිහින්

གསལ་ཏོག་ཏོ་མེད་པའི

sel tok to mé pé

අද්භූත / අභිරහස් / දුබල / දුර්වල

རབ་རིབ

rap rip

දුබල / දුර්වල

ཉམ་ཁུང

nyam chung

චාම් / දුබල / දුර්වල / විනාශ / සරල / සරල / සිහින් / නිහතමානී / නිහතමානී

ཉག་ཏྲ་སི་སི

nyak tra si si

දුබල / දුර්වල / සිහින්

ལྷ་སྟོབ་ཁུང་བའི

lo top chungwé

දුබල / දුර්වල / සිහින්

ཆ་དེམ་དེམ

cha dem dem

කෙට්ටු / දුබල / දුර්වල / සිහින්

འཁྱུང་ཁུངས་མེད་པའི

jung khung mé pé

දුබල / දුර්වල / සිහින්

ཁ་མེད་ཆེ་མེད

kha mé ché mé

දුබල / දුර්වල / සිහින්

འཇམ་རྟོང་རྟ

jam tong to

ආලෝක / ආලෝකවත් / ඊසි / උච්ච / කෙලින්ම / චාම් / දුබල / දීප්තිසෙන / දීප්තිමත් / දුර්වල / මූලික / නිවැරදි / සරල / සුදුසු / පහසුවෙන්

འཇམ་ཕྱུག་ཕྱུ

jam chuk chu

ᏕᏓᏂ / ᏕᏥᏤᏂ / ᏙᏓᏕ / ᏓᏙᏐ / ᏓᏙᏕᏕ / ᏓᏙᏕᏕᏂᏗ

ཆུང་ཀུ

chung ku

ᏗᏓ / ᏗᏁᏂᏥ / ᏗᏁᏂᏥᏤᏂ / ᏕᏥᏤᏂ / ᏕᏥᏤᏂᏤᏂ / ᏕᏥᏤᏂᏤᏂᏗ / ᏕᏥᏤᏂᏤᏂᏗᏤᏂᏗ / ᏕᏥᏤᏂᏤᏂᏗᏤᏂᏗᏤᏂᏗ

འཇམ་ཁུག་ཁུ

jam chuk chu

දුබල / දුර්වල / මෘදු / සුමට / සුමුදු / නිහතමානී

ཁུང་ཀུ

chung ku

අඩු / ආලෝක / ආලෝකවත් / කුඩා / කෙටි / කෙට්ටු / ලීවිල් / දැඩි / දුබල / දිලිසෙන / දීප්තිමත් / දුර්වල / නොවැදගත් / සුලු / සුළු / සිහින්

ཆགས་འཇམ་དྲག

chagpa jam drak

දුබල / දුර්වල

ཕྱ་སི་སི

cha si si

කෙට්ටු / පටු / දැඩි / දුබල / දුර්වල / සිහින්

ཁ་མེད་ཕྱེ་མེད

kha mé ché mé

දුබල / දුර්වල / සිහින්

ཕྱ་རྡེམ་རྡེམ

cha dem dem

කෙට්ටු / දුබල / දුර්වල / සිහින්

ཌུར་བལ་ཀམ *noun*

dauravalakama

ཞེན་འཁོག

zhen khok

දුබල / දුර්වල / දුර්වලකම / සිහින්

ཌུ་རཱ་ཙཱ་ར *adj*

dauraācaāraya

རྩུལ་མིན་རྒྱ

tsül min gyi

ග්‍රාම්‍ය / දුරාචාරය

རྩུལ་འཕལ་རྒྱ

tsül chel gyi

ངན་པའི

ngen pé

අයහපත් / නරක / රෝගාතුර / දුරාචාරය / සවුත්තු

མ་རུང་པའི

ma rung pé

අයහපත් / නරක / රෝගාතුර / දුරාචාරය / සවුත්තු

མ་རབ་རྒྱ

ma rap kyi

འཕལ་སྒོད་རྒྱ

chel chö kyi

བག་མེད་རྒྱ

bak mé kyi

අසභ්‍ය / දුරාචාරය

ཌུ་རཻ་ཀ་ཥ་ཡ *noun*

dauraekaṣaya

རྒྱང་ཤེལ

gyang shel

ཌུ་ཥ་ཀ་ར *adj*

dauṣakara

གར་དྲག

gar drak

ලොක්කි / ග්‍රීස් / ඝන / දැඩි / දුෂ්කර / මේදය

ངོ་མ

ngo ma

අනුකූල / ඇත්ත / උග / උග්‍ර / උචිත / යථාර්ථය / යථාර්ථය / දැඩි / දුෂ්කර / පළමු / මුල් / වේදනාකාරී / විශ්වාසවන්ත / නිශ්චල / නිසි / සුදුසු / සැබෑ / රියල්

སྟུག་པག་པ

tuk pak pa

ග්‍රීස් / ඝන / දුෂ්කර / බර / මේදය / වේදනාකාරී

ལ་ཁཀ་བདེན་པ

la khak den pa

උග / උග්‍ර / දැඩි / දුෂ්කර / වේදනාකාරී

ས་གྲག ས་གྲག་ཀྲ

sa trak sa trak tra

උග / උග්‍ර / දැඩි / දුෂ්කර / වේදනාකාරී

ཤུག་ཆེན

shuk chen

අසාධ්‍ය / උග / උග්‍ර / පරාක්‍රමවත් / තදබල / දැඩි / දළ / දරුණු / දුෂ්කර / බර / බරපතල / බලවත් / බලසම්පන්න / වේදනාකාරී / ශක්තිමත් / සියුම් / ප්‍රබල

ས་དྲག

sa drak

ලොක්කි / දෘඪ / දුෂ්කර

ངོ་མའི

ngo mé

උග / උග්‍ර / දැඩි / දුෂ්කර / වේදනාකාරී

གནས་རྩུལ་ལྟ་བུ

né tsül ta bu

උග / උග්‍ර / දැඩි / දුෂ්කර / වේදනාකාරී

ན་ཟུག་ཆེན

na zuk chen

දුෂ්කර / වේදනාකාරී

ལ་ཁཀ

la khak

උග / උග්‍ර / දැඩි / දුෂ්කර / වේදනාකාරී

ཀ་ཐུབ་ཆེན

ka tup chen

දුෂ්කර / වේදනාකාරී

རྐ་པག་པ

ka pak pa

ලොක්කි / ග්‍රීස් / ඝන / දැඩි / දුෂ්කර / මේදය

རྫི་ཆེན

ji chen

දුෂ්කර / බර / වේදනාකාරී

རྒྱང་པོ

gyong po

උග / උග්‍ර / දැඩි / දුෂ්කර / වේදනාකාරී

དྲིང་དྲིང

dring dring

ඉක්මන් / ලොක්කි / නිරෝගී / ඝන / දෘඪ / දුෂ්කර / බලවත් / බලසම්පන්න / බලහත්කාරයෙන් / වේගවත් / විදුලිබල / ශක්තිය / ශක්තිමත් / සමාගම / ස්ථිරව / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය / ප්‍රබලතාවය

བདེན་པའི

den pé

උග / උග්‍ර / දැඩි / දුෂ්කර / වේදනාකාරී

དམ་དྲག

dam drak

අසාධ්‍ය / උග / උග්‍ර / ලොක්කි / තදබල / දැඩි / දෘඪ / දරුණු / දුෂ්කර / බරපතල

ངམ་ངམ

dam dam

ඉක්මන් / උග / උග්‍ර / ලොක්කි / දැඩි / දෘඪ / දුෂ්කර / මැලියම් / වේගවත් / සැරයටි

ཕྱི་བ

chiwa

දුෂ්කර / බර / වේදනාකාරී

འཇམ་རྟོང་ཏོ་མེད་པ

jam tong to medpa

ලොක්කි / දෘඪ / දුෂ්කර

ཌུ་ཥ་ཡ *noun*

dausaima

བཅུ་གཉིས་རྩན་པ

chu nyi tsen pa

དྲུག་གཉིས་མ

druk nyi ma

ཌཱ་ཏ་ཡཱ *noun*

daūtayaā

ལྷའི་ཕོ་ཉ

lhé po nya

མཁའ་འགྲོ་མ

khandro ma

දූතයා / සුරංගනා

ཌཱ་བི་ལི *noun*

daūvailai

དྲལ་མ

dül ma

ཐལ་ཝ

talwa

ཌཱ་ཥ་ཎ *noun*

daūṣaṇa

ངན་ལྷེ

ngen lhé

අල්ලස් / දූෂණ / දූෂිත

རྩུལ་མིན་བཟོ་བ

tsül min zowa

අල්ලස් / දූෂණ / දූෂිත

གཡོ་རྒྱུ

yo gyu

අල්ලස් / දූෂණ / දූෂිත / වංචා / වංචනික

བཟོ་འགྱུར

zo gyur

අල්ලස් / දූෂණ / දූෂිත

བྱར་ཆག

zur chak

අල්ලස් / දූෂණ / දූෂිත

ཌཱ་ཥ་ཎ་ཡ *noun*

daūṣaṇaya

མ་རྨལ

ma rül

ආසාදන / දූෂණය

འགོ་ནད

go né

ආසාදන / දූෂණය

བཙོག་གྲིབ

tsok drip

བཙོག་ལྷེ

tsok lhé

འབུ་ནད

bu né

ආසාදන / දූෂණය

ཌཱ་ཥ་ཏ *noun*

daūṣaita

ངན་ལྷེ

ngen lhé

අල්ලස් / දූෂණ / දූෂිත

རྩུལ་མིན་བཟོ་བ

tsül min zowa

අල්ලස් / දූෂණ / දූෂිත

གཡོ་རྒྱུ

yo gyu

අල්ලස් / දූෂණ / දූෂිත / වංචා / වංචනික

བཟོ་འགྱུར

zo gyur

අල්ලස් / දූෂණ / දූෂිත

བྱར་ཆག

zur chak

අල්ලස් / දූෂණ / දූෂිත

དྲཊ *adj*

daṛḍa

ས་དྲག

sa drak

ලොක්කි / දෘඪ / දුෂ්කර

ངམ་ངམ

dam dam

ඉක්මන් / උග / උග්‍ර / ලොක්කි / දැඩි / දෘඪ / දුෂ්කර / මැලියම් / වේගවත් / සැරයටි

ངམ་དྲག

dam drak

අසාධ්‍ය / උග / උග්‍ර / ලොක්කි / තදබල / දැඩි / දෘඪ / දරුණු / දුෂ්කර / බරපතල

དྲིང་དྲིང

dring dring

ඉක්මන් / ලොක්කි / නිරෝගී / ඝන / දෘඪ / දුෂ්කර / බලවත් / බලසම්පන්න / බලහත්කාරයෙන් / වේගවත් / විදුලිබල / ශක්තිය / ශක්තිමත් / සමාගම / ස්ථිරව / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය / ප්‍රබලතාවය

འཇམ་རྟོང་ཏོ་མེད་པ

jam tong to medpa

ලොක්කි / දෘඪ / දුෂ්කර

ཌཱ་ཤ་ཡ་མཱ་ན *adj*

daṛśayamaāna

མཚོང་གསལ་ཆེན

tong sel chen

ཧ་གོ་རྩུག་པའི

ha go tsuk pé

མངོན་གསལ་ཆེན

ngön sel chen

མཚོང་རྩུག་པའི

tong tsuk pé

දැනෙන / දෘශ්‍යමාන

ཌེ་ཀ་ཀ *noun*

daekaka

གཉིས

nyi

දෙකක් / දෙකක් / යුවලක්

གཉིས

nyi

දෙකක් / දෙකක් / යුවලක්

ཌེ་པཱ་ར་ཏ་མཻ་ནཱ་ཏ་ཝ *noun*

daepaāratamaenatauva

ཆོས་རྩན་ལས་ཁུངས

chö tsen lé khung

ལས་ཁུངས

lé khung

රැකියා / කාර්යාලය / දෙපාර්තමේන්තුව / වැඩ / සංවිධානය / සේවා / පාසල්

ཌཡ་ཀ། noun

daeyaka

ལྷ

la

අනියම් / රැකියා / කබාය / කම්කරු / කාර්යාලය / ක්‍රියාකාරකම් / පනත / දෙයක් / බලපෑම / වැඩ / වැඩට / වස්තුව / ලියවිල්ල / ව්‍යාපාරය / ව්‍යාපාරික / ව්‍යාපාරයක් / සේවා / ප්‍රියතම

ལྷ་འགན

la gen

අනියම් / රැකියා / කාමරය / කාර්යභාරය / ගිහි / තත්ත්වය / දෙයක් / බදු / භූමිකාව / වැඩ / වස්තුව / ව්‍යාපාරය / ව්‍යාපාරික / ව්‍යාපාරයක් / පස / ස්ථානය / ප්‍රියතම

ལས་དོན

lé dön

අදියර / අනියම් / රැකියා / ක්‍රියාකාරකම් / දෙයක් / දැක්ම / දර්ශන / වැඩ / වස්තුව / ව්‍යාපාරය / ව්‍යාපාරික / ව්‍යාපාරයක් / ප්‍රියතම

གནད་དོན

né dön

අනියම් / අහන්න / ඉල්ලුම / රැකියා / කාමරය / කේන්ද්‍රගත / ගිහි / තත්ත්වය / තේමාව / පේදුරු / දෙයක් / පදනම / ද්‍රව්‍ය / මූලික / වැඩ / විෂය / වස්තුව / ව්‍යාපාරය / ව්‍යාපාරික / ව්‍යාපාරයක් / පස / සංසිද්ධිය / ස්ථානය / හේතුව / ප්‍රියතම / ප්‍රශ්නය

གནས་སྟངས

né tang

පෙළ / අභ්‍යවකාශ / අනියම් / ඇත්ත / ඉල්ලුම / රැකියා / කාමරය / චරිත / නෝවර්ස් / රාජ්‍ය / තත්ත්වය / තත්වය / තේමාව / දෙයක් / ද්‍රව්‍ය / වැඩ / වායුගෝලයේ / විෂය / වස්තුව / ව්‍යාපාරය / ව්‍යාපාරික / ව්‍යාපාරයක් / වර්ණ / පරිසරය / ස්ථානය / ස්වරූපයක් / ස්වභාවය / පැහැය / ප්‍රියතම / ප්‍රශ්නය

ཁྱད

khyé

අනියම් / ඉල්ලුම / තේමාව / දෙයක් / ද්‍රව්‍ය / විෂය / වස්තුව / ව්‍යාපාරික / ප්‍රශ්නය

དངོས་པོ

ngö po

අභිප්‍රාය / අරමුණ / අනියම් / ඉලක්ක / රෙදි / දෙයක් / ද්‍රව්‍ය / විෂය / වස්තුව / ව්‍යාපාරික

དོན་སྙིང

dön nying

දෙයක් / ද්‍රව්‍ය / විෂය / වස්තුව

དངོས་རྫས

ngö dzé

අනියම් / ඉල්ලුම / උපාංගය / උපකරණය / තේමාව / දෙයක් / ද්‍රව්‍ය / විෂය / වස්තුව / ව්‍යාපාරික / ප්‍රශ්නය

མཁོ་ཆས

kho ché

අනියම් / උපාංගය / උපකරණ / දෙයක් / ද්‍රව්‍ය / භෞතික / ේමවලම් / විෂය / වස්තුව / ව්‍යාපාරික / ශාරීරිකව / සැපයුම

དཀའ་ངལ

ka ngel

අනතුර / අනියම් / අවදානම / අවදානම් / ආපදා / ඉල්ලුම / කලාපය / කෘරත්වය / තේමාව / දෙයක් / ද්‍රව්‍ය / විපත / විෂය / වස්තුව / ව්‍යාපාරික / ප්‍රශ්නය

རས་ཆ

ré cha

රෙදි / රෙදිපිළි / දෙයක් / ද්‍රව්‍ය / භෞතික / විෂය / වස්තුව / ශාරීරිකව

རྒྱུ་ཆ

gyu cha

රෙදි / දෙයක් / ද්‍රව්‍ය / භෞතික / විෂය / වස්තුව / ශාරීරිකව

སྐྱོ་མེད

sok mé

අනියම් / දෙයක් / ව්‍යාපාරික

བཅུ་དོན

chü dön

අර්ථය / අර්ථවත් / දෙයක් / ද්‍රව්‍ය / නිබන්ධනය / වියුක්ත / වැදගත්කම / විෂය / වස්තුව / සාරය / සාරාංශය

བཅུ

chü

දෙයක් / ද්‍රව්‍ය / විෂය / වස්තුව

ཅ་ལ

cha la

අනියම් / රෙදි / දෙයක් / වස්තුව / ව්‍යාපාරික

ཅ་ཆས

cha ché

අනියම් / උපකරණ / දෙයක් / නිබන්ධනයේ / ේමවලම් / ව්‍යාපාරික / ව්‍යවස්ථාව

བེམ་པོ

bem po

අනියම් / දෙයක් / ව්‍යාපාරික

རྒྱུ་རྫས

gyu dzé

දෙයක් / ද්‍රව්‍ය / විෂය / වස්තුව

ཚོང་

tsong

අනියම් / රැකියා / දෙයක් / වැඩ / විකිණීම / වස්තුව / ව්‍යාපාරය / ව්‍යාපාරික / ව්‍යාපාරයක් / ප්‍රියතම

ཚོང་འབྲེལ

tsong drel

අනියම් / රැකියා / දෙයක් / වැඩ / වාණිජ / වෘත්තීය / වස්තුව / ව්‍යාපාරය / ව්‍යාපාරික / ව්‍යාපාරයක් / ප්‍රියතම

ཚོང་ལྷ

tsong la

අනියම් / රැකියා / ක්‍රීඩා / නාට්‍යයේ / දෙයක් / වැඩ / වෘත්තීය / වස්තුව / ව්‍යාපාරය / ව්‍යාපාරික / ව්‍යාපාරයක් / ප්‍රියතම

ཚོང་ལས

tsong lé

අනියම් / රැකියා / දෙයක් / වැඩ / වස්තුව / ව්‍යාපාරය / ව්‍යාපාරික / ව්‍යාපාරයක් / සමාගම / ස්ථිරව / ප්‍රියතම

གཞི་དོན

zhi dön

කලාපයේ / ක්ෂේත්‍ර / දෙයක් / ද්‍රව්‍ය / භූමිය / විෂය / වස්තුව / ප්‍රදේශයේ

དཔེར་ན་ སེམས་ཀྱི་ཁྱད་ཅིག་བཙུགས

per na sem kyi khyé chik ran

අනියම් / ඉල්ලුම / තේමාව / දෙයක් / ද්‍රව්‍ය / විෂය / වස්තුව / ව්‍යාපාරික / ප්‍රශ්නය

སྙིང་པོ

nying po

ක්‍රීම් / දෙයක් / ද්‍රව්‍ය / විෂය / වස්තුව / සාරය

དེවන noun

daevana

རྒྱབ་རྒྱར་ལྷ་འགན

gyap kyor la gen

ཟས་སྒྲོན

zé drön

རྐར་ཆ

kar cha

දෙවන / ව්‍යවස්ථාව

ཡུད་ཙམ

yü tsam

දෙවන / මොහොතකට

ད་ལྟ adv

daevanauva

གཉིས་པ་ལུ

nyi pa lu

གཉིས་པར

nyi par

ད་ལྟ noun

daeva

ཡེ་ཤྲི་མཆོད་ཁང

yé shü chö khang

දෙව් / පල්ලිය

ད་ཧཱི noun

daehai

པན་རྟོག་མཁན

pen tok medpa

ཁ་དོག་རྐྱ་སེར

kha dok kya ser

ཀ་ར

ka ra

දෙහි / හුණු

ཧུམ་ཅུང

hum chung

ཧུམ་ཅུང་ཁུ་བ

hum chung khuwa

දෙහි / ලෙමනේඩ්

ད་ཡཱ་ཡ noun

daeḷauma

ས་འདྲ

sé dru

ད་ཕལ noun

daepala

རྒྱ་ནོར

gyu nor

අයිතිය / දේපල / ධනය / මුදල් / වෙල්ත් / සතුව / සමෘද්ධිය / සන්තකය

ཁྱད་ཆོ

khyé chö

අලංකාරය / අයිතිය / අත්සන / ගුණාත්මක / චරිත / නෝවර්ස් / තත්ත්ව / දේපල / පේදුරු / නිපැයුම / රූපලාවන්ය / සංකේතය / සතුව / සන්තකය / ස්වරූපයක් / ස්වභාවය / හැඩය

ཁྱད་རྣམ

khyé nam

පංනිය / අයිතිය / ගුණාත්මක / තත්ත්ව / දේපල / පේදුරු / නිපැයුම / වර්ගය / සතුව / සන්තකය / ස්වරූපයක් / ස්වභාවය / හැඩය / ප්‍රවර්ගය

གཞི་ཁང

zhi khang

අයිතිය / දේපල / සතුව / සන්තකය

ད་ཏ noun

daevatavaya

ལྷ

lha

දේවත්වය / ස්වර්ගයේ

ད་ཝ noun

daevadharamaya

ཆོས་ལུགས་རིག་པ

chö luk rik pa

දේවධර්මය / දේවවේදය

ད་ཝ noun

daevavaedaya

ཆོས་ལུགས་རིག་པ

chö luk rik pa

දේවධර්මය / දේවවේදය

ད་ཝ noun

daevaāpahaāsa

རྐུན་འདེབས

kundep

අවමන් / දේවාපහාස / සදහට

ཆོས་ལུགས་ཐུ་བུ་ལུ

chö luk ta bu lu

අවමන් / දේවාපහාස / සදහට

རྐྱོན་བརྗོད

kyön jö

අවමන් / පරිකථනය / ගාස්තු / චෝදනාව / දේවාපහාස / සදහට

ད་ཤ noun

daeśagauṇaika

བསིལ་དྲོ་ནས་གནས་སྟངས

sil drö né tang

ས་གཤིས

sa shi

ད་ཤ noun

daeśana

ཞལ་བཀོད

zhel kö

උපදෙස් / දේශන

རྩོ་ཚན

tsö tsap

උපදෙස් / දේශන

བསླབ་བྱ

lap ja

උපදෙස් / දේශන / පාඩම

བཀའ་སློབ

ka lop

අණ / ආඥාව / උපදෙස් / දේශන / විධානය

ད་ཤ noun

daeśanaya

ལེགས་བཤད་པ

lek shé pa

གསུང་བཤད

sung shé

කතාව / දේශන / සාකච්ඡාව

ལེགས་སྒྲ

lek jar

කතාව / කථාව / දිව / දේශන / භාෂා / භාෂාමය / භාෂාව / සාකච්ඡාව

ད་ཤ noun

daeśanaā

ཆོས་བཤད་མི

chö shé mi

བསླབ་བྱ་བྱིན་ནི

lap ja jin ni

දේශනා / එලාමි

ཆོས་བཤད་ནི

chö shé ni

དཱ་ཤ་པ་ལ་ན། adj
daeśapaālana

ཆཔ་སྲིད་བྱི།
chap si kyi

སྲིད་དོན་གྱི།
si dön gyi

དཱ་ཤ་པ་ལ་ན་ཎ་ཡཱ། noun
daeśapaālanagnayaā

སྲིད་དོན་མཁས་པ
si dön khé pa

ཆཔ་སྲིད་མཁས་པ
chap si khé pa

དཱ་ཤ་པ་ལ་ན་ཡ། noun
daeśapaālanaya

ཆཔ་སྲིད་རིག་པ
chap si rik pa
ཌཱ་ཤ་ལ་ན་ཡ / ཕ་ར་ཏི་པ་ཏ་ནི་ཡ

སྲིད་དོན།
si dön
ཌཱ་ཤ་ལ་ན་ཡ / ཕ་ར་ཏི་པ་ཏ་ནི་ཡ

ཌཱ་ཤ་པཱ་ཡ་ཨ། noun
daeśapaeramaya

རྒྱལ་གཅེས་རིང་ལུགས།
gyel ché ring luk

ཌཱ་ཤ་ཡ། adj
daeśaïya

ས་ལྷུལ་གྱི
sa khül gyi
ཕ་ལ་ཏ་པ་ལ་ན / ཌཱ་ཤ་ཡ

ས་གནས་གྱི
sa né kyi
ཕ་ལ་ཏ་པ་ལ་ན / ཌཱ་ཤ་ཡ

གཡུས་ཁེ
yü khé
ཕ་ལ་ཏ་པ་ལ་ན / ཌཱ་ཤ་ཡ

ཌཱ་ཡ་ནི་ཀ། noun
daainaika

ཉིན་བསྟར་གྱི་ལ
nyin tar gyi la

རྒྱུན་ལས
gyün lé

ཨ་རྟག་གི་ལ
a tak gi la

ཌཱ་ཌ་ཨ། noun
daeāḍama

ཚལ་ལུམ
tsel lum

ཚལ་ལུ
tsel lu

ཚལ་ཁུ
tsel khu

ལི་ཡང་ཚོས་གཞི
li wang tsö zhi

ལི་ཡང་
li wang
ཀུང་ཀུམ / ཨི་ནི / ཌཱ་ཌ་ཨ

ཚལ་ལུམ་གྱི་ཁུ་བ
tsel lum gyi khuwa

ཌཱ་ར། noun
daeāra

འཛུལ་སྒོ
dzül go
ཌཱ་ར / ཌ་ཝཱ་ར་ཡ / ཨ་ཧི་ཌཱ་ར / མུ་ཁ་ཡེས་ / མུ་ཏིན་ / ཕི་བི་ཟུ་ཨ / ཕ་ར་ཝེ་ཤ

སྒོ་ར
go ra
ཌཱ་ར / ཌ་ཝཱ་ར་ཡ / ཨ་ཧི་ཌཱ་ར

ཁྱིམ
khyim
ཌཱ་ར / ཌ་ཝཱ་ར་ཡ / ཨ་ཧི་ཌཱ་ར / མཱ་ལི་གཱ་ཝ / ས་ཧཱ་ཝེ

རྒྱལ་སྒོ
gyel go
ཌཱ་ར / ཌ་ཝཱ་ར་ཡ / ཨ་ཧི་ཌཱ་ར

སྒོ་ཡོན་དངུལ
go yön ngül
ཌཱ་ར / ཌ་ཝཱ་ར་ཡ / ཨ་ཧི་ཌཱ་ར

འཛུལ་ས
dzül sa
ཌཱ་ར / ཌ་ཝཱ་ར་ཡ / ཨ་ཧི་ཌཱ་ར / ཕི་བི་ཟུ་ཨ / ཕ་ར་ཝེ་ཤ

ཁྱུ་སྒོ
chu go
ཌཱ་ར / ཌ་ཝཱ་ར་ཡ / ཨ་ཧི་ཌཱ་ར

ཁྱུ་འགེགས
chu gek
ཌཱ་ར / ཌ་ཝཱ་ར་ཡ / ཨ་ཧི་ཌཱ་ར

ཁྱུ་དང་ས་བཀག་སའི་སྒོ་ཟ་ཏ
chu dang sa kak sé go ta bu
ཌཱ་ར / ཌ་ཝཱ་ར་ཡ / ཨ་ཧི་ཌཱ་ར

ཟླ
go
ཌཱ་ར / ཌ་ཝཱ་ར་ཡ / ཨ་ཧི་ཌཱ་ར

དཱ་ཥ། noun
daeāṣa

འཛོལ་བ
dzöl ba
རོལ་ཅ / རོལ་ཅ་ཡ་ཅན / རོལ་ཅ་ཡ་ཅ / དཱ་ཥ

རྐྱོན
kyön
ཨ་ཝ་ཡ་ཥ / ན་ར་ཀ / རོལ་ཅ / རོལ་ཅ་ཡ་ཅན / རོལ་ཅ་ཡ་ཅ / རོལ་ཅ་ཏཱ་ཏུ་ར / དཱ་ཥ / དཱ་ཥ་ཡ / ས་བཏཱ་ཏུ

རྐྱོན་ཆ
kyön cha

རྣོན་འཕྲུལ
nontrül

རྐྱོན་མཚང
kyön tsang

རྐྱོན
kyön

རྣོ་བ
norwa

དཱ་ཥ་ཡ། noun
daeāṣaya

རྐྱོན
kyön
ཨ་ཝ་ཡ་ཥ / ན་ར་ཀ / རོལ་ཅ / རོལ་ཅ་ཡ་ཅ / རོལ་ཅ་ཏཱ་ཏུ་ར / དཱ་ཥ / དཱ་ཥ་ཡ / ས་བཏཱ་ཏུ

ཌ་ཛ་ཡ། noun
dhajaya

དར
dar

དར་ཆོག
dar chok

དར་ཆོག་རྒྱལ་དར
dar chok gyel dar

ཌ་ན་ཡ། noun
dhanaya

རྒྱ་རྣོ
gyu nor
ཨ་ཡི་ནི་ཡ / དཱ་པ་ལ / ཌ་ན་ཡ / མུ་ཏ་ལ / ཝེ་ལ་ཏོ / ས་ཏུ་ཝ / ས་མཱ་དྷ་ཏི་ཡ / ས་ཏཱ་ཏ་ཀ་ཡ

རྒྱ་སྟོད
gyu top
ཌ་ན་ཡ / ཝེ་ལ་ཏོ / ས་མཱ་དྷ་ཏི་ཡ

འཇོ་བ
jor pa
ཌ་ན་ཡ / ཝེ་ལ་ཏོ / ས་མཱ་དྷ་ཏི་ཡ

རྒྱ་དངོས
gyu ngö
ཌ་ན་ཡ / ཝ་ཏ་ཀ་མི / ཝེ་ལ་ཏོ / ས་མཱ་དྷ་ཏི་ཡ

ཌ་ན་ཝ་ཏ། adj
dhanavata

འཇོ་བ་ཅན
jor pa chen

ཡར་རྒྱས་ཅན
yar gyé chen

སྟོད་འཇོ་བ་དང་ལྡན་པའི
top jor dang den pé

མཐར་འཁྱོལ་ཅན
tar khyöl chen
ཌ་ན་ཝ་ཏ / ས་ཨ་ཏ་ཀ

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི
pün sum tsok pé
ཌ་ན་ཝ་ཏ / ཨ་ཧ་ལ / པོ་ཧོ་ས་ཏ

གོང་ཅན་ ཡང་ན་ ལྷོ་བ་འཕེལ་བའི
gong chen yang na trowa pe
ཌ་ན་ཝ་ཏ / ཨ་ཧ་ལ / པོ་ཧོ་ས་ཏ

ལེགས་ཤོམ
lek shom
ཨ་ལཾ་କ་ར་ཡ / ཨ་ལོ་ཀ / ཨ་ཙི་ཏ / ཀ་དི་མ / ཀུ་ས་ལ་ཏཱ / ནི་རོ་ཥཱ / ཨ་ན / ཌ་ལི་ཨེ་ན / ཌཱ་ཡ་ནི་ཨ་ཏ / ཌ་ཝ་ཏ / ཨ་ལ་ས་ཨ་ཏ / ཨ་ལ་ས་ཨ་ཏ་ཡ / ཤ་ཀ་ཏི་ཨ་ཏ / ཤུ་ཏ་ཨུ / ས་ཌ་ཨ་ར་ཎ / ཟུ་ན་ཏ་ར / ཧི་ཏ་ཀ་ར / པ་ཧཱ་ཌི་ལི / པོ་ཧོ་ས་ཏ

འཇོ་ལྡན
jor den
ཌ་ན་ཝ་ཏ / ཨ་ཧ་ལ / པོ་ཧོ་ས་ཏ

རྒྱ་ནོ་ར་དང་ལྡན་པའི
gyu nor dang den pé

ཕྱུག་པོ
chugpo
ཌ་ན་ཝ་ཏ / ཨ་ལ་ཝ་ཏ / ཨ་ལ་ས་ཨ་ཏ / ཨ་ཧ་ལ / ཤ་ཀ་ཏི་ཨ་ཏ / པོ་ཧོ་ས་ཏ

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ
pün sum tsok pa
ཌ་ན་ཝ་ཏ / པ་ར་ཤ་ཡ་ཎ / པ་ར་ཤ་ཡ་ཎ་ཏ་ཝ་ཡ

ཌ་ན་ཝ་ཏ་ཡ། noun
dhanavaādaya

རྒྱ་དབང་རིང་ལུགས
gyu wang ring luk

མ་རྩེ་རིང་ལུགས
ma tsé ring luk

ཌ་ན་ཏ་ཏ་ཀ། adj
dhanaātamaka

ངེས་གཏན་གྱི
ngé ten gyi
ཡ་ཐཱ་ན་ཏ / ཌ་ན་ཏ་ཏ་ཀ

ཐེ་རི་ཝ་རི
té riwa ri
ཨ་ཝ་ར་ཀ་ཥི་ཏ / ཨ་ཝ་ར་ཀ་ཥི་ཏ་ཝ / ཡ་ཐཱ་ན་ཏ / ཌ་ན་ཏ་ཏ་ཀ / ནི་ཝ་ར་ཌི / ནི་ཟ་ཀ་ཝ / ནི་ཟ་ཀ་ཝ་ཙ / ཧ་ཡ་ཏ་ཝ

ཡོད་ཕྱུགས
yö chok
ཡ་ཐཱ་ན་ཏ / ཌ་ན་ཏ་ཏ་ཀ

ཡོད་པ
yö pa
ཡ་ཐཱ་ན་ཏ / ཌ་ན་ཏ་ཏ་ཀ / པ་ཝ་ཏ་ཏ

ཌ་ཡ་ནི། noun
dhamanai

ཏཱ་ལ
tso lam

ཁྲག་བཀྲམ
trak tram tsa

ཌ་ར་ཡ། noun
dharamaya

ཀྲུབ
drup ta
ནི་ཀ་ཡ / ད་ར་ཤ་ན་ཡ / ཌ་ར་ཡ / ན་ཡ་ཡ

དཔེ
pé dep
པ་ཏ / པ་ཏ / ཌ་ར་ཡ

པ་ཅ
pé cha
པ་ཏ / ཌ་ར་ཡ

ཟ
tawa
ཌ་ར་ཡ / ན་ཡ་ཡ

ཉེས་མིང་བཀོད་ནི
nyé ming kö ni
པ་ཏ / ཌ་ར་ཡ

སྦྱ་བ
lap tön
ཌ་ར་ཡ / ན་ཡ་ཡ

བདག་སྦྱང་འབད་ནི
dak sung bé ni
པ་ཏ / ཌ་ར་ཡ

དཔ
dep
པ་ཏ / ཌ་ར་ཡ

ཌཪ་མི་ཥ་ཋ *adj*
dharamaiṣaṭha

ཆོས་བཟང་གི
chö zang gi

དགེ་བའི
gewé

ལེགས་ཆོས་རྒྱི
lek chö kyi

མངོན་པའི་ངག་རྒྱལ
ngön pé nga gyel

ཌཱཏུ *noun*
dhaātau

ཤྱུལ
shül
ཌཱཏུ / ཨཉཱ / ཧཱ

རྗེས་ཤྱུལ་དངོས་པོ
jé shül ngö po

འཕེལ་གདུང
pel dung

རིང་བསྲེལ
ring sel

ཕེབས་གདུང
pep dung

ཌཱ་ན་ཡ *noun*
dhaānaya

འཇུ
ju
ཌཱ་ན་ཡ / ཨོ་ཥ

སོན་འབྲུ
sön dru
ཌཱ་ན་ཡ / ཨོ་ཥ

ཁྲ་རི
tra ri
ཌཱ་ན་ཡ / ཨོ་ཥ

གཞི་རྩེ
zhi tsé
ཌཱ་ན་ཡ / ཨོ་ཥ

འབྲུ་རྡོག
dru dok
ཌཱ་ན་ཡ / ཨོ་ཥ

ཌཱ་རི་ཏཱ *noun*
dhaāraitaā

འགན་གནས
gen né
ཏཱཡི / ཌཱ་རི་ཏཱ / ཧཱ་ཀི་ཡཱ་ཝ

ཕྱོགས་གྲུབ
chok drup
ཏཱཡི / པ་རི་ཏ་ཡཱ་ག / ཌཱ་རི་ཏཱ / ཨ་ལ་ཧཏ་བྱེད་པ་པོ / ཐུ་ཏ་ཐ / ཨ་ཛི་ཏ / ཧཱ་ཀི་ཡཱ / ཧཱ་ཀི་ཡཱ་ཝ / ཧཱ་ཀི་ཡཱ་ཝ / ཕ་རི་ཙ་ཎ་ཌ / ཕ་རི་ཙ་ཎ་ཌ་ཏ་ཝ་ཡ

འདྲོང་རྩེ
drong tsé
ཏཱཡི / ཌཱ་རི་ཏཱ / ཧཱ་ཀི་ཡཱ་ཝ

འཇོན་ཐང
jön tang
ཀཱ་ཪྱ་ཀྵ་མ་ཏཱ་ཝ / ཏཱཡི / པ་རི་ཏ་ཡཱ་ག / ཌཱ་རི་ཏཱ / ཧཱ་ཀི་ཡཱ / ཧཱ་ཀི་ཡཱ་ཝ

ནུས་རྩེ
nü tsé
ཏཱཡི / ཌཱ་རི་ཏཱ / ཧཱ་ཀི་ཡཱ་ཝ

ཕྱོགས་པ
chok pa
ཏཱཡི / ཌཱ་རི་ཏཱ / ཐུ་ཏ་ཐ / ཨ་ལ་ཧཏ / ཧཱ་ཀི་ཡཱ / ཧཱ་ཀི་ཡཱ་ཝ

གཞོང་རྩེ
shong tsé
ཨ་ཉ་ཏ་ཝ / ཏཱཡི / ཌཱ་རི་ཏཱ / ཧཱ་ཀི་ཡཱ་ཝ

ཌཱ་ཝ་ཀ *noun*
dhaāvaka

འདེ་ཡཱ་ཁ
dé yogpa
ཪི་ཡ་ཐུ་རུ / ཌཱ་ཝ་ཀ

ལྷ་འཇིན
lhak dzinam
ཪི་ཡ་ཐུ་རུ / ཌཱ་ཝ་ཀ

ལྷོག་རིག་རང་གནས་ལྡན་ཚུ་ཕར་ཚུར་ལྷག་འཇོན་ལྡན་འདེད་མི་འཇམ་རྩས
lok rik nang né dü tsu par ts
ཪི་ཡ་ཐུ་རུ / ཌཱ་ཝ་ཀ

ཌཻ་ཡ་ཡ *noun*
dhaairayaya

ཉིང་སྟོབས
nying top
ཨ་ཝ་ཤ་ཡ / ཌཻ་ཡ་ཡ / ཨ་ལ་ཧཏ་བྱེད་པ་པོ / ཐུ་ཏ་ཐ / ཤ་ཀ་ཏི་ཡ / ཧ་ཌ་ཝ་ཏ / ཕ་རི་ཙ་ཎ་ཌ / ཕ་རི་ཙ་ཎ་ཌ་ཏ་ཝ་ཡ / ཕ་རི་ཕ་ལ་ཏ་ཝ་ཡ / ནི་ཪྀ་ཡ་ཏ / ནི་ཪྀ་ཡ་ཏ་ཀ་མ

དཔའ་ཉིང
pa nying
ཌཻ་ཡ་ཡ / ནི་ཪྀ་ཡ་ཏ / ནི་ཪྀ་ཡ་ཏ་ཀ་མ

ཟློ་ཁོག་ཕྱོགས་པ
lo khok pop pa
ཌཻ་ཡ་ཡ / ནི་ཪྀ་ཡ་ཏ / ནི་ཪྀ་ཡ་ཏ་ཀ་མ

ན་ག་ར་ཡ *noun*
nagaraya

གྲོང་སྡེ
drong dé

ཁྲོམ་སྡེ
trom dé

ན་ག་ར་ཡ *noun*
nagarayae

ཁྲོམ
trom
ན་ག་ར་ཡ / ཨ་ཛཱ་ཏ

ན་ག་ར་ཨ་དྷི་པ་ཏི *noun*
nagaraādhaipatai

ཁྲོམ་སྡེའི་སྐྱེ་ཁྱབ
trom dé chi khyap

ཁྲོམ་དཔོན
trom pön

ན་ཏ་ར *verb*
natara

མཚམས་འཇོག་འབད་ནི
tsam jok bé ni
ན་ཏ་ར / ནཝཏ་ཝནཝ་ཝ

ཆང་ནི
ché ni
ཀཱ་མ་ར / ན་ཏ་ར / ནཝཏ་ཝནཝ་ཝ

སྐྱོང་ནི
dö ni
ཛཱི་ཝ་ན / ན་ཏ་ར / ཪ་ཌ / ཕུ་ཕུ་ཏུ་ཝ / ཕ་ཝ་ནི་ཏུ / ཕ་ཝ་ཏ་ཝ / ནཝཏ་ཝནཝ་ཝ / ཝ་ཨ་ས་ཏ་ཐ་ན / ས་ཾ་ར་ཀ་ཥ་ཎ་ཡ / ས་ཛཱི་ཝ / ས་ཛཱི་ཝ / ཕ་ཏ་ཨ་ཀ

རྒྱུན་ཆང་ནི
gyün ché ni
ན་ཏ་ར / ནཝཏ་ཝནཝ་ཝ

མཇུག་བསྡུ་ནི
juk du ni
ཨ་ཝ་ཤ་ཡ / ཨ་ཛ་ལ / ན་ཏ་ར / ནཝཏ་ཝནཝ་ཝ / ཝ་ཤ་ཡ་ན / ས་ཨི་ཕ

བཀག་ནི
kak ni
ཨ་ལ་ཡ / ཨ་ཝ་ར་ཀ་ཥ་ཨ / ཨ་ཝ་ར་ཀ་ཥ་ཀ / ཪ་ཀ་ཝ་ར་ཎ / ཕ་ཪི་ཀ་ཥ་ཨ / ག་ཟ་ལ་ཝཱི་ཨ / ག་ཝཻ་ཥ་ཎ་ཡ / ཡཱ་ར་ཏ་ཐ / ཤ་ཏ་ཀ་ཡ / ཕེ་ཚ་ཕ་ཐ / ཛ་ཡ / ཏེ་ཚཱ་ཝ / ན་ཏ་ར / ཐ་ཧ་ན་མ་ཨ / ཕེ་ཝ་ཤ་ཀ་ཡ / ཡ་ཏ / ཨ / ཕ / ཨ / ཕ / ཨ / ཕ

ནམ། conj
nama

གལ་སི།
gel si

ག་དེམ་ཅིག་སྟེ
ga dem chik bé

ནམ་ཡཱ་ཤཱ་ལཱ། adj
namayaśaīlaī

ག་དང་ཡང་བསྟན་བཏུབ་པའི
ga dang yang tün tup pé
ཚﷺ / ནམ་ཡཱ་ཤཱ་ལཱ / ཐུན་ཏུ

རྒྱུར་བཅོས་འབད་བཏུབ་པའི
gyur chö bé tup pé
ཚﷺ / ནམ་ཡཱ་ཤཱ་ལཱ / ཐུན་ཏུ

བཀུག་བཏུབ་པའི
kuk tup pé
ཚﷺ / ནམ་ཡཱ་ཤཱ་ལཱ / ཐུན་ཏུ

མཉན་ཁུག་ཅན
nyen khuk chen
ཚﷺ / ནམ་ཡཱ་ཤཱ་ལཱ / ཐུན་ཏུ

མཉན་ཏོང་ཏོ
nyen tong to
ཚﷺ / ནམ་ཡཱ་ཤཱ་ལཱ / ཐུན་ཏུ / ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཆེ

སྟབས་མཐུན
tap tün
ཚﷺ / ནམ་ཡཱ་ཤཱ་ལཱ / ཐུན་ཏུ

མཐུན་རྒྱང
tün rung
ཚﷺ / ནམ་ཡཱ་ཤཱ་ལཱ / ཐུན་ཏུ

ནམས་ཏ། adv
namauta

དེ་ཧི་རིང
dé ring
ཏཝ་མཏ / ནམ་ཏ / ནཱ་ཝ་ཏ / ས་མ་ཀཱ་མཱི / ནི་ཧཱ་ཌ་ཝ

འབད་རྒྱང་ར
bé rung ra

ད་ཐོ
da to
ཀ་ཙི་ཏ / ཀེ་ལི་ཏ་ཨ / ཏཝ་མཏ / ད་ཏཱ / ནམ་ཏ / ནཱ་ཝ་ཏ / ནི་ཝ་ར་ཌི / ཐུ་ཐུ་ཐུ / ས་མ་ཀཱ་མཱི / ནི་ཧཱ་ཌ་ཝ

ད་ཚུན
da tsün
ཤ་ཝ་ཏ་ཝ / ཏཝ་མཏ / ད་ཀ་ཝ / ལ་ཕ་ཀ་ཏ / ནཱ་ཝ་ཏ / ནམ་ཏ / ནཱ་ཝ་ཏ / ཟི་ཝ / ས་ཌ་ཧ / ས་མ་ཀཱ་མཱི / ནི་ཧཱ་ཌ་ཝ

དེ་ཕེ་ཤིན་རྒྱང
dé bé in rung
ཏཝ་མཏ / ཏཝ་མཏ / ནམ་ཏ / ནམ་ཏ / ནཱ་ཝ་ཏ

དེ་ཕེ་ཤིན་རྒྱང
dé bé in rung
ཏཝ་མཏ / ཏཝ་མཏ / ནམ་ཏ / ནམ་ཏ / ནཱ་ཝ་ཏ

ག་དེ་ཕེ་རྒྱང
ga dé bé rung
ཏཝ་མཏ / ནམ་ཏ / ནཱ་ཝ་ཏ

རྒྱན་ལྡན་རྐྱི་བྲ
gyen dü kyi dra

ཤིན་རྒྱང
in rung
ཏཝ་མཏ / ཏཝ་མཏ / ནམ་ཏ / ནཱ་ཝ་ཏ / ས་མ་ཀཱ་མཱི / ནི་ཧཱ་ཌ / ནི་ཧཱ་ཌ་ཝ

ཤིན་རྒྱང་རང
in rung rang
ཏཝ་མཏ / ནམ་ཏ / ནཱ་ཝ་ཏ

ཤིན་ཏེ་འབད་རྒྱང
in té bé rung
ཏཝ་མཏ / ཏཝ་མཏ / ཏཝ་མཏ / ནམ་ཏ / ནམ་

ནව adj
nava

ཧེ་མ་མེད་པའི
hé ma mé pé
නව / නැවුම්

ཧེ་མ་དང་མ་གཅིག་པའི
hé ma dang ma chik pé
නව / නැවුම්

ངར་མེད་རྒྱ
ngar mé kyi
නව / නැවුම්

དཔེ་གསར་རྒྱ
pé sar gyi
නව / නැවුම්

རིག་གསར་རྒྱ
rik sar gyi
පළමු / මුල් / නව / නැවුම්

གསར་སྒྲུབ་རྒྱ
sar drup kyi
නව / නැවුම්

གསར་འབྱུང་གི
sar jung gi
නව / නැවුම්

གསར་ཐོན་རྒྱ
sar tön gyi
නව / නැවුම්

གསར་པ
sarpa
නව / නවතාව / නැවුම්

གསར་པ་གི
sarpa gi
නව / නැවුම්

དེང་སང་གི
deng sang gi
නව / නැවුම්

නවකතාව noun
navakataāva

རྩོམ་གཞུང་
tsom zhung

རྩོམ་དེབ
tsom dep

སྒྲུང་རྩོམ
sung tsom

නවත්වනවා verb
navatavanavaā

ཆད་ནི
ché ni
කාමරය / නතර / නවත්වනවා

མཚམས་འཇོག་འབད་ནི
tsam jok bé ni
නතර / නවත්වනවා

རྒྱུན་ཆད་ནི
gyün ché ni
නතර / නවත්වනවා

མཇུག་བསྡུ་ནི
juk du ni
අවසානය / අසල / නතර / නවත්වනවා / වසන්න / සමීප

བཀག་ནི
kak ni
අල්ලා / ආරක්ෂා / ආරක්ෂක / රැකවරණ / පරීක්ෂා / ගැලවීම / ගවේෂණය / ග්‍රරස්ත / ඝාතකයා / චෙක්පත / ජය / ටෙස්ට් / නතර / තහනම් / බේරාගන්න / බෑන් / මුදවාගැනීමේ / වැළැක්වීම / නවත්වනවා / සුරකින්න / පහරක්

བཀག་བཞག་ནི
kak zhak ni
නතර / බැහැර / නවත්වනවා

ལྷ་མི་འབད་ནི
la mi bé ni
නතර / නවත්වනවා

སྡོད་ནི
dö ni
ජීවන / නතර / රැඳී / පුබුදුවා / පවතිනු / පවත්වා / නවත්වනවා / වාසස්ථාන / සංරක්ෂණය / සජීවී / සජීවී / පසුබට

འགྲུལ་ཆས་སྤ་བུ
trül ché ta bu
නතර / නවත්වනවා

නවතාව noun
navataāva

གསར་འབྱུང
sar jung

གསར་པ
sarpa
නව / නවතාව / නැවුම්

རིག་གསར
rik sar
නවතාව / නවෝත්පාදන

නවය noun
navaya

དགུ
gu
නවය / නවය / නයින් / නයින්

དགུ
gu
නවය / නවය / නයින් / නයින්

නවාතැන් noun
navaātaæna

སྡོད་ཁྱིམ
dö khyim
කාමරය / ගිහි / තත්ත්වය / පදිංචිය / මාලිගාව / නවාතැන් / පස / සභාවේ / ස්ථානය

སྡོད་གནས
dö né
මූලද්‍රව්‍යය / නවාතැන්

སྐྱབས་གནས
kyap né
රැකවරණය / නවාතැන් / සරණ

གཡིས་ས
yip sa

නවීන adj
navaīna

གོ་བ་ཅན
gowa chen

ལེགས་སྒྲོས་ཅན
lek trö chen

གོ་ཤེས་ཅན
go shé chen

ཐུ་འཛིངས་པའི
na dzing pé

ཉམས་སྒྲོང་ཅན
nyam nyong chen
නවීන / ප්‍රවීණ

නවෝත්පාදන noun
navaeātapaādana

གསར་བཙུགས
sar tsuk

རིག་གསར
rik sar
නවතාව / නවෝත්පාදන

གསར་བཏོད
sar tö
නවෝත්පාදන / වැඩසටහන

නසා verb
nasaā

ཡིག་ཐོག་ལུ་འདྲི་ནི
yik tok lu dri ni

ཁས་ལེན་ནི
khé len ni
එකඟ / පිළිගැනීමට / නසා / සහතික

དམ་ཚིག་བསྟེན་ནི
dam tsik ten ni

ལྷ་ལུ་གཟུང་ནི
lo lu zung ni
ඉගෙන / නසා / ප්‍රගුණ

ལྷས་ཕོག་ནི
lö pok ni

དགེ་ལྡ་འབད་ནི
ngen la bé ni

ཐག་གཅད་ནི
tak ché ni
පාලනය / ආධිපත්‍යය / කරන්න / නිපැයුම / නිෂ්පාදන / නසා

བཙུག་ས་ནི
tsuk ni
ගිහි / පිළිගන්න / පැලැටි / බලාගාරය / පැනවීමට / නසා / ස්ථාපනය / එන්නත්

ཟད་འགྲོ་གཏང་ནི
zé dro tang ni
ආයෝජනය / වැය / නසා

གཏང་ནི
tang ni
පෙර / ඉදිරියට / එවන / නසා

ཁ་བཟེད་ནི
kha zé ni
එකඟ / පිළිගැනීමට / පිළිගන්න / නසා

නළල noun
naḷala

ཐོད་པ
todpa
නළල / ඉදිරියට / පෙරමුණ / හිස්කබල

ཕྱལ་ལྭ
chalwa
නළල / ඉදිරියට / පෙරමුණ / පල්ලිය

නළාව noun
naḷaāva

གླིང་བུ
ling bu

གླིང་མ
lingam

නළුවා noun
naḷauvaā

འཕྲལ་རྩེད་པ
trap tsedpa

න්යෂ්ටික adj
nayaṣaṭaika

རྡུལ་ལྷན་གྱི
dül tren gyi

གོ་མཚོན་བཟོ་བའི
go tsön zowé

རྡུལ་ལྷན
dül tren
අංශු / න්යෂ්ටික

རྡུལ་ལྷ་རབ་རྒྱ
dül tra rap kyi

න්යාය noun
nayaāya

སྒྲབ་སྟོན
lap tön
ධර්මය / න්යාය

ཐ་བ
tawa
ධර්මය / න්යාය

རྣམ་གཞག་འདོད་ཚུལ
nam zhak dö tsül

གྲུབ་མཐའ
drup ta
නිකාය / දර්ශනය / ධර්මය / න්යාය

නාගරික adj
naāgaraika

ཁྲོམ་དང་འབྲེལ་བའི
trom dang drelwé

ཁྲོམ་གྱི
trom gyi

ཁྲོམ་ཚོགས
trom tsok

නාට්‍ය noun
naāṭaya

ཐུན་མོ
tadmo
නාට්‍ය / නාට්‍යමය

འཕྲལ་སྟོན
trap tön
නාට්‍ය / නාට්‍යමය

རྡོས་གར་རྩོམ་གཞུང་
dö gar tsom zhung
නාට්‍ය / නාට්‍යමය

རྡོས་གར
dö gar
ඔපෙරා / නාට්‍ය / නාට්‍යමය

ná-ṭayamaya — noun

naāṭayamaya

 འཕྲད་སྟོན།
trap tön
ná-ṭya / ná-ṭyamaya

རྡོས་གར།
dö gar
ओपेरा / ná-ṭya / ná-ṭyamaya

རྡོས་གར་རྩོམ་གཞུང་
dö gar tsom zhung
ná-ṭya / ná-ṭyamaya

ལྟད་མོ
tadmo
ná-ṭya / ná-ṭyamaya

ná-ṭayayae — noun

naāṭayayae

ཤ
sha
ká-ṛī-ḍā / ná-ṭyayae / pe-ti / ma-ṣa / ma-ṣa-vala

ཚོང་ལྷ
tsong la
a-ni-ya-ma / ṛ-ki-yā / ká-ṛī-ḍā / ná-ṭyayae / de-yak / vā-ḍa / vā-ṭa-nī-ya / vā-ṭa-tva / vi-yā-pā-ra-ya / vi-yā-pā-ri-ka / vi-yā-pā-ra-yak / pri-ya-ta-ma

རྩེ་དྲོ་རྩེ་ནི
tsedmo tsé ni
ká-ṛī-ḍā / ná-ṭyayae

རྩེ་དྲོ
tsedmo
ká-ṛī-ḍā / ná-ṭyayae

རྩེ་སྟོན
tsé tön
ká-ṛī-ḍā / ná-ṭyayae

རྩེ་རིགས
tsé rik
ká-ṛī-ḍā / ná-ṭyayae

རྩེ་ལྷ
tsé la
ká-ṛī-ḍā / ná-ṭyayae

ཤ་གི་དོན་ལུ་དང་སྟོ་ལྷ་གི་དོན་ལུ་ཤ་བདེ་རྩོལ་ཅན
sha gi dön lu dang tro la gi d
ká-ṛī-ḍā / ná-ṭyayae

ཉན་ཆ་བཀྲོག་ནི
nyen cha trok ni
ká-ṛī-ḍā / ná-ṭyayae

འཕྲད་སྟོན་རྩེ་ནི
trap tön tsé ni
ká-ṛī-ḍā / ná-ṭyayae

གསང་བའི་འཚར་གཞི
sangwé char zhi
ká-ṛī-ḍā / ná-ṭyayae

nā-yaka — noun

naāyaka

རྩོམ་སྒྲིག་པའི་བསམ་འཚར
tsom drik pé sam char
nā-yaka / lo-ka-kā

དབུ་ཁྲིད
u tri
nā-yaka / lo-ka-kā

སྒྲུ་གར་སྡེ་ཚན་གྱི་གཙོ་བོ
lu gar dé tsen gyi tsowo
nā-yaka / lo-ka-kā

ཀུན་གྱི་གདོང་ཁར
kün gyi dong khar
nā-yaka / lo-ka-kā

འགོ་ཁྲིད
go tri
nā-yaka / lo-ka-kā

འགོ་དཔོན
go pön
ni-la / nā-yaka / lo-ka-kā / ni-la-dā-rī

དྲག་ཤོས
drak shö
a-ti-śa-yī-n / ī-ta-ra / nā-yaka / lo-ka-kā / ká-ṛī-mi / ta-ru / bī-ja / pa-ḍa-mu / mū-la / sva-ā-ra

ཨང་དང་པ
ang dang pa
ā-lo-ka / nā-yaka / lo-ka-kā / ká-ṛī-mi / di-li-se-na / dī-pa-ni-mat

nā-yakatava — verb

naāyakatava

རྒྱུ་རྐྱེན་འབད་ནི
gyu kyen bé ni
nā-yakatava / pe-ra-mu-ṇa / hē-tu-va

ཉ་འཁྱེད་ནི
na khyi ni
pa-ri-pā-la-na-ya / nā-yakatava / ka-ḍa-ma-nā-ka-ra-ṇa / pe-ra-mu-ṇa / hā-si-rī-ma

nā-vika — adj

naāvaika

ཀྲུ
drü

ཏེ་ཝ
tewa

སྒྲ་གཟིང་གྱི
dru zing kyi

སྒྲ་དང་འདྲེལ་བའི
dru dang drelwé

སྒྲ་པའི
dru pé

nā-vikayaā — noun

naāvaikayaā

སྒྲ་གཡོགས
dru yogpa

སྒྲ་གདང་མི
dru tang mi

nā-sya — noun

naāsaya

དྲི་ངད
dri ngé
vi-la-vu-n / nā-sya / su-vā-da / su-vā-di-n

དྲིམ
drim
gan-dha-ya / vi-la-vu-n / nā-sya / su-vā-da / su-vā-di-n

དྲི་ཞིམ་སྨན་ཆུ
dri zhim men chu
vi-la-vu-n / nā-sya / su-vā-da / su-vā-di-n

དྲི་ཞིམ
dri zhim
gan-dha-ya / vi-la-vu-n / nā-sya / su-vā-da / su-vā-di-n

དྲི་བཟང
dri zang
kuṃ-kuma / gan-dha-ya / vi-la-vu-n / nā-sya / su-vā-da / su-vā-di-n

དྲི་ཚོར
dri tsor
gan-dha-ya / vi-la-vu-n / nā-sya / su-vā-da / su-vā-di-n

དྲི་བསུང
dri sung
vi-la-vu-n / nā-sya / su-vā-da / su-vā-di-n

དྲི་ངན
dri ngen
gan-dha-ya / du-r-gan-dha-ya / nā-sya / su-vā-da

དྲིམ་ཚོར་ནི
drim tsor ni
gan-dha-ya / nā-sya / su-vā-da

དྲི་ངར
dri ngar
vi-la-vu-n / nā-sya / su-vā-da / su-vā-di-n

དྲི་སྨན
dri men
gan-dha-ya / vi-la-vu-n / nā-sya / su-vā-da / su-vā-di-n

དྲི་མ
dri ma
vi-la-vu-n / nā-sya / su-vā-da / su-vā-di-n

དྲི་ཆབ
dri chap
vi-la-vu-n / nā-sya / su-vā-da / su-vā-di-n

དྲི
dri
gan-dha-ya / vi-la-vu-n / nā-sya / su-vā-da / su-vā-di-n

དྲན་པ
dren pa
gan-dha-ya / pa-ri-ṇa-ta / ma-ta-ka-ya / vi-la-vu-n / nā-sya / sa-la-ki-li-mat / su-vā-da / su-vā-di-n

དྲི་སྣུམ
dri num
gan-dha-ya / nā-sya / su-vā-da

ལྷ་པ
lha pa
vi-la-vu-n / nā-sya / su-vā-da / su-vā-di-n

ཉ
na
vi-la-vu-n / nā-sya / su-vā-da / su-vā-di-n

གནམ་གྲུའི་ལྷ་པ
nam drü lha pa
vi-la-vu-n / nā-sya / su-vā-da / su-vā-di-n

ཚོར་བ
tsorwa
gan-dha-ya / śō-ṣā-va / ba-la-pa-ṛ-ma / vi-la-vu-n / śa-bda / nā-sya / su-vā-da / su-vā-di-n / hā-ṛī-ma / ha-ḍa

བཟང་དྲི
zang dri
vi-la-vu-n / nā-sya / su-vā-da / su-vā-di-n

དྲིམ་ཏུམ་ནི
drim hum ni
gan-dha-ya / nā-sya / su-vā-da

དྲིམ་མནམ་ནི
drim nam ni
gan-dha-ya / du-r-gan-dha-ya / nā-sya / su-vā-da

nā-si — noun

naāsai

གཏུམ་ཤུགས་སྟོན་མི
tum shuk tön mi

དབང་ཤུགས་བཙོང་མི
wang shuk tsong mi

ན་རྫི
na dzi

ཇར་མ་ནི་ལུ་ཧི་ཏ་ལར་སྐབས་ཀྱི་གཞུང་འཛིན
jar ma ni lu hiT lar kap kyi zh

nā-ṅgurama — noun

naāṁgaurama

རྒྱབ་གཏད་ས
gyap té sa
nā-ṅgu-ra-ma / ā-ṅkar

ཐོ་གཏད་ས
lo té sa
nā-ṅgu-ra-ma / ā-ṅkar

སྒྲ་གཟིངས་ཀོ་མ
dru zing ko ma
nā-ṅgu-ra-ma / ā-ṅkar

nā-gaenahaira — noun

naāgaenahaira

འཛམ་གླིང་ཤར་ཕྱོགས
dzam ling shar chok

ཤར
shar

ཤར་ཕྱོགས
shar chok

ཤར་གླིང
shar ling

ནැඟිට *prep*

naæñgaiṭa

ལ་སོགས་པ་བཟུམ

la sok pa zum

අතහැර / අවදි / ඇතුලට / ඉහත / කට / නැඟිට / යුතු / දී / දක්වා / මත

ཡར་ཕྱོགས་སུ

yar chok su

අතහැර / අවදි / ඉහත / නැඟිට / දක්වා / විසින්

གནས་གཞི་སྟོན་པའི་སྒྲ་དང་འབྲེལ་བའི་ཚིགས་རྒྱ་ཁ་ཡིན། ཕྱོགས་སུ

né zhi tön pé dra dang drelw

අතහැර / අවදි / ඉහත / නැඟිට / දක්වා / විසින්

རྩོག་ལུ

tok lu

අතහැර / අවදි / ඇතුලට / ඉහත / කට / නැඟිට / දී / දක්වා / මත / එරෙහි

ཕྱོགས་ལུ

chok lu

අතහැර / අවදි / ඉහත / කිරීම / නැඟිට / දක්වා / දක්වා / මත / විසින් / විසින් / සඳහා / සමග / සමඟ / සම්බන්ධීකරණය

ལུ

lu

අතහැර / අභ්‍යන්තර / අවදි / ඇතුලට / ඉවතට / ඉහත / ඔස්සේ / කට / කිරීම / නැඟිට / යුතු / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මත / මැදින් / විසින් / සිට / සඳහා / සමග / සමඟ / සම්බන්ධීකරණය / හරහා

སྐོར་ལས

kor lé

ෙප / අතහැර / අවදි / ඇතුලට / ඉහත / කට / ගැන / නැඟිට / යුතු / දී / දක්වා / මත / එරෙහි

ཁར

khar

අතහැර / අවදි / ඇතුලට / ඉවතට / ඉහත / ඔස්සේ / කට / නැඟිට / යුතු / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මත / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

བསྒང་ལུ

gang lu

අතහැර / අවදි / ඇතුලට / ඉහත / කට / නැඟිට / යුතු / දී / දක්වා / මත

སྐབས་ལུ

kap lu

අතහැර / අවදි / ඇතුලට / ඉහත / කට / නැඟිට / යුතු / දී / දක්වා / මත

ཡར་ཕྱོགས་ཀྱིས

yar chok kyi

අතහැර / අවදි / ඉහත / නැඟිට / දක්වා / විසින්

ཁ་རྒྱག་ལུ

kha tuk lu

අතහැර / අවදි / ඉහත / කිරීම / නැඟිට / දක්වා / දක්වා / මත / විසින් / විසින් / සඳහා / සමග / සමඟ / සම්බන්ධීකරණය

ལྷག་ལུ་སོགས

tak lu sok

අතහැර / අවදි / ඉහත / නැඟිට / දක්වා / විසින්

ནැවුම් *noun*

naæṭauma

ལྷུ་གར

lu gar

නැටුම් / නර්තන

གར་འཆམ

gar cham

නැටුම් / නර්තන

འཆམ

cham

නැටුම් / නර්තන

ཞབས་བྲ

zhap tra

ගීයක් / ගීතය / නැටුම් / නර්තන

ནැණවත් *adj*

naæṇavata

ལྷོ་བཟང་

lo zang

නැණවත් / දක්ෂ / බුද්ධිමය / බුද්ධිමත්

རིག་པ་རྣོན་པོ

rik pa nön po

නැණවත් / දක්ෂ / බුද්ධිමත්

མཁས་པའི་ལྷོ་གྲོས

khé pé lo drö

නැණවත් / දක්ෂ / බුද්ධිමත්

རིག་པ་ཅན

rik pa chen

කපටි / නැණවත් / දක්ෂ / බුද්ධිමත් / මොළයේ / මනස

ལྷོག་རིག་གི་རིམ་ལུགས་ཤུ་བུ

lok rik gi rim luk ta bu

නැණවත් / දක්ෂ / බුද්ධිමත්

སྦྱང་དྲགས

chang drak

කපටි / නැණවත් / දක්ෂ / බුද්ධිමත්

རིག་ལྡན

rik den

නැණවත් / දක්ෂ / බුද්ධිමත්

ཤེས་པའི

shé pé

ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པ

shé rap dang den pa

නැණවත් / දක්ෂ / බුද්ධිමත්

ཀྲེམ་ཟེ

trem zé

නැණවත් / දක්ෂ / බුද්ධිමත්

ཧ་གོ་བའི

ha gowé

ལྷ་རིག་ཅན

lo rik chen

ආලෝක / කපටි / නැණවත් / දක්ෂ / දිලිසෙන / දීප්තිමත් / බුද්ධිමත් / මොළයේ / මනස

དྲན་ཤེས་ཅན

dren shé chen

མཁུ་སྐོར་ཅན

gu kor chen

නැණවත් / දක්ෂ / බුද්ධිමත්

ནැත්ནම් *conj*

naætanama

ཨིང་ལིཥ་གི་འབྲེལ་བའི་ཚོགས་ཤད

ing lisha gi drelwé tsik tré

དམ

dam

གམ

gam

ནམ་ལ་སོགས་པ་རྩུ་བཟུམ

nam la sok pa tsu zum

ངམ

ngam

དཔེར་ན་རྫོང་ཁ་ནང་ཡང་ན

per na dzong kha nang yang

དེ་སྔེ་མེན་པ་ཅིན

dé bé men pa chin

དེ་མིན་རྡུང

dé min rung

ནැන්දා *noun*

naænadaā

ཨ་མ

a ma

අම්මා / මමී / මව / නැන්දා

ཨ་ནེ

a né

ཨམ་ཆུངམ

am chungam

ැවත *adv*

naævata

གཱ་དེ་སྔེ་ཨིན་རུང

ga dé bé in rung

තවමත් / නමුත් / නැවත

ཡང་བསྐྱར་སྐབ་ནི

yang kyar lap ni

ཡང་བསྐྱར་འབད་ནི

yang kyar bé ni

ཡང་བསྐྱར

yang kyar

තවමත් / නැවත / නැවතත්

དཀ་རུང

da rung

අධික / තව / තවදුරටත් / තවමත් / නැවත / නැවතත් / ප්ලස්

དཀ་རྩོ

da to

උචිත / කෙලින්ම / තවමත් / දැන් / නමුත් / නැවත / නිවැරදි / සුදුසු / සාමකාමී / නිහඬව

དཀ་རྩོ་ཡང

da to yang

තවමත් / නැවත / සාමකාමී / නිහඬ / නිහඬව

དཀ་ཚུན

da tsün

ඉවතට / තවමත් / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / නමුත් / නැවත / සිට / සඳහා / සාමකාමී / නිහඬව

དེ་འབད་ཁ་དཀ

dé badwa da

තවමත් / නමුත් / නැවත

སྤར་ནི་མེད་པ

par ni medpa

තවමත් / නැවත / ශාන්තිකර / සාමකාමී / නිහඬ / නිහඬව

དེ་ཞི་རིང

dé ring

තවමත් / නමුත් / නැවත / සාමකාමී / නිහඬව

ཁུ་སིམ་སི

khu sim si

ගොළු / තවමත් / නැවත / ශාන්තිකර / සාමය / සාමකාමී / නිහඬ / නිහඬව

ལོག་སྟེ

lok té

තවමත් / නැවත / නැවතත්

ལོག་ལྷག་ནི

lok lhak ni

ལྷག་པར

lhak par

අධික / තව / තවදුරටත් / තවමත් / නැවත / සාමකාමී / නිහඬ / නිහඬව / ප්ලස්

ལྷར

lar

තවමත් / නැවත / නැවතත්

དེ་སྦེ་ཤིན་རྒྱང་

dé bé in rung

ཏཝམཏ / ཏཝམཏ / ནམུཏ / ནམུཏ / ནཱཝཏ

བཟླར་ལོག་འབད་ནི

kyar lok bé ni

རྗེ་ཐར་ཡང་

ji tar yang

ཏཝམཏ / ནམུཏ / ནཱཝཏ

ཤིན་ཏེ་འབད་རྒྱང་

in té bé rung

ཏཝམཏ / ཏཝམཏ / ཏཝམཏ / ནམུཏ / ནམུཏ / ནམུཏ / ནཱཝཏ

ཤིན་རྒྱང་རང་

in rung rang

ཏཝམཏ / ནམུཏ / ནཱཝཏ

ཤིན་རྒྱང་

in rung

ཏཝམཏ / ཏཝམཏ / ནམུཏ / ནཱཝཏ / སཱམཀཱམཱ / ནིཧཱཌ / ནིཧཱཌ

ཧེང་སྐལ་རང་

heng kel rang

ཏཝམཏ / ནཱཝཏ / སཱམཀཱམཱ / ནིཧཱཌ / ནིཧཱཌ

ག་དེ་སྦེ་རྒྱང་

ga dé bé rung

ཏཝམཏ / ནམུཏ / ནཱཝཏ

བཟླར་ལོག་རྒྱབ་ནི

kyar lok kyap ni

ནཱཝཏཏ adv

naævatata

ཡང་བཟླར

yang kyar

ཏཝམཏ / ནཱཝཏ / ནཱཝཏཏ

ད་རྒྱང་

da rung

ཨཌིཀ / ཏཝ / ཏཝདུཏཏ / ཏཝམཏ / ནཱཝཏ / ནཱཝཏཏ / ཥ་ལས་

ལར

lar

ཏཝམཏ / ནཱཝཏ / ནཱཝཏཏ

ལོག་སྟེ

lok té

ཏཝམཏ / ནཱཝཏ / ནཱཝཏཏ

ནཱཝུམ adj

naævauma

རིག་གསར་གྱི

rik sar gyi

པཊལ / ཨུཏ / ནཱཝ / ནཱཝུམ

བསིལ་ཏོང་ཏོ

sil tong to

ཨ་ཤཱི་ཏ / ལ་ཕ་ནཱ / ནཱཝུམ / ཤཱི་ཏ

གསར་པ་གི

sarpa gi

ནཱཝ / ནཱཝུམ

གསར་པ

sarpa

ནཱཝ / ནཱཝ་ཏཱ་ཝ / ནཱཝུམ

གསར་རྩོན་གྱི

sar tön gyi

ནཱཝ / ནཱཝུམ

དེང་སང་གི

deng sang gi

ནཱཝ / ནཱཝུམ

གསར་སྒྲུབ་ཀྱི

sar drup kyi

ནཱཝ / ནཱཝུམ

དཔེ་གསར་གྱི

pé sar gyi

ནཱཝ / ནཱཝུམ

ངར་མེད་ཀྱི

ngar mé kyi

ནཱཝ / ནཱཝུམ

ཟློན་མ

lonam

ཏེགས་ / ཨུཌི་ཡ / ནཱཝུམ

ཧེ་མ་མེད་པའི

hé ma mé pé

ནཱཝ / ནཱཝུམ

ཧེ་མ་དང་མ་གཅིག་པའི

hé ma dang ma chik pé

ནཱཝ / ནཱཝུམ

གསར་བྱུང་གི

sar jung gi

ནཱཝ / ནཱཝུམ

ནིཀལ് noun

naikala

ཨ་མི་རི་ཀ་དང་ཀེ་ན་ཏའི་ཕྱོད་ཀྱས

a mi ri ka dang ké na dé ché

སེན་ཏི་ གི་ཕྱོད་ཀྱས

senti gi ché tram

ལྕགས་དཀར་ཚི

chak kar tsi

སེན་ཏི

senti

ནིཀ་མཱིམ noun

naikamaīma

ཡར་འཛེག

yar dzek

ཨཏ་ཏམནཡ / ནིཀ་མཱིམ

ཡར་སྐྱོད

yar kyö

ཡར་འཕར་ནི

yar par ni

ནིཀ་མཱིམ / མཁ / ཨཏ / ཝཪ་ཌནཡ / ཞོ་ཕཱ་ནཡཀ་

ནིཀཱཡ noun

naikaāya

ཆོས་ལུགས

chö luk

ནིཀཱཡ / ཧཱ་ར་ཡཀ་ / ཝིཤ་ཝཱ་ཞཡ

གྲུབ་མཐའ

drup ta

ནིཀཱཡ / ད་ཪ་ཤ་ནཡ / ཌ་ཪ་མཡ / ཏ་ཡཱ་ཡ

ནིཏར adv

naitara

ལོག་ཅི་ལོག་ཅི་རང་

lok chi lok chi rang

སྐབས་སྐབས་རང་

kap kap rang

ལོག་ལོག་རང་

lok lok rang

འཕྲལ་འཕྲལ་རང་

trel trel rang

ཨ་ཏམ་ཏ / ནིཏ

ཡང་བཟླར་དུ

yang kyar du

ཡང་ལས་ཡང་དུ

yang lé yang du

ཡང་ཡང

yang yang

ཡང་ཡང་འཇུག་བའི

yang yang jungwé

འཕྲལ་འཕྲལ་འཇུག་བའི

trel trel jungwé

ནིཏི་ཏ adj

naitaipataā

ཕྱི་ར་བཏང་གི

chir tang gi

ཛ་ནཏ་ཪ / ནིཏ་ཏ / ཕ་ཏ / ཨ་ཡ / ཨ་ཡ

ཕྲག་ཏོག་ཏོ

drik tok to

རྒྱུན་མ་ཆད་པ

gyün ma ché pa

ཉོམ་ཐུ་ཏོ

nyom tok to

ཕ་ཏ / ཏ / ལ / ནིཏ / ཕ / ས / ཨ / ཨ / ཨ

ཁ་ཏན་འཇགས་དམག་མི

ten jak mak mi

ཁྲི་ཁྲི

trik tri

ཨ / ཏ / ནཏ / ཝ / ཨ / ཨ / ཨ

ནིན্ද *noun*

nainada

ཨནལ་གཟིམ

nel zim

ཉལ་ནི

nyel ni

གཉིད

nyi

གཉིད་ལོག་ནི

nyi lok ni

མིག་ཏོ་རྒྱབ

mik to kyap

ནིན্দিত *adj*

nainadaita

ཕྱོད་དན་གྱི

chö ngen gyi

ཚ་རམ་ཡ / ནིན্দিত

ནིপැයුම *verb*

naipaæyauma

ཐོན་སྐྱེད་བཟོ་ནི

tön kyé zo ni

ནিপැයුම / ནিෂ්පාදන

གདོང་ཁར་སྟོན་ནི

dong khar tön ni

ནিপැයුම /

්පාදන

བཀལ་ནི

kel ni

ගිහි / ནিපැයුම / පැනවීමට / ස්ථාපනය

ཁྱད་ཆོས

khyé chö

අලංකාරය / අයිතිය / අත්සන / ගුණාත්මක / චරිත / නේචර්ස් / තත්ත්ව / දේපල / පේදුරු / ནිපැයුම / රූපලාවන්ය / සංකේතය / සතුව / සන්තකය / ස්වරූපයක් / ස්වභාවය / හැඩය

ཁྱད་རྣམ

khyé nam

පංතිය / අයිතිය / ගුණාත්මක / තත්ත්ව / දේපල / පේදුරු / ནිපැයුම / වර්ගය / සතුව / සන්තකය / ස්වරූපයක් / ස්වභාවය / හැඩය / ප්රවර්ගය

ཐག་གཅད་ནི

tak ché ni

පාලනය / ආධිපත්යය / කරන්න / ནිපැයුම / �්ෂාදන / නසා

ཐོན་སྐྱེད

tön kyé

 නිපැයුම / ප්රපංචය / සම්පත්

བསྐོ་བཞག་འབད་ནི

ko zhak bé ni

කරන්න / ནිපැයුම / ස්ථාපනය

མཐོང་ས་སྟོན་ནི

tong sar tön ni

ප්රදර්ශනය / ස්ථානය / ප්රදර්ශනය

དཔྱིས

yip

ප්රදර්ශනය / ස්වරූපයක් / හැඩය

བཟོ་འདོན

zo dön

ඉදිකිරීම / ක්රියාවලිය / ප්රදර්ශනය / පරම්පරාව / ස්ථාපනය

བཟོ་བཀོད་འབད་ནི

zo kö bé ni

ඉදිකිරීම / ස්වරූපයක් / හැඩය

བཟོ་ལས

zo lé

ඉදිකිරීම / ස්ථාපනය

བཟོ་རྣམ

zo nam

ආදර්ශ / රටාව / නියැදි / ප්රදර්ශනය / ස්වරූපයක් / හැඩය

ནিපැයුම *verb*

naipaæyauma

ཐོན་སྐྱེད་བཟོ་ནི

tön kyé zo ni

ඉදිකිරීම / කරන්න / ගොඩනැගීම / ප්රදර්ශනය / වගා / ස්ථාපනය / ස්ථාපනය / ස්වරූපයක් / හැඩය

བཟོ་ཐ

zo ta

ඉදිකිරීම / ස්වරූපයක් / හැඩය

བཟོ་སྤྲུན

zo trün

ඉදිකිරීම / උත්පාදනය / ගොඩනැගිලි / ප්රදර්ශනය / පරම්පරාව / ස්ථාපනය / ස්ථාපනය

བཟོ་སྤྲུན་འབད་ནི

zo trün bé ni

ඉදිකිරීම / ස්ථාපනය

བཟོ་ཡིས

zo yip

ඉදිකිරීම / පෙනුම / ස්වරූපයක් / හැඩය

ཐོན་འབྲས

tön dré

ඵලය / බලපෑම / ප්රදර්ශනය / ස්ථාපනය / හැඟීම / ප්රතිඵල / ප්රතිඵලය

ཏན་ཏན་བཟོ་ནི

ten ten zo ni

තහවුරු / ප්රදර්ශනය / සහතික

ནිබන්ධනය *noun*

naibanadhanaya

ཕྱི་མཚན

chi tsen

ස්වයංක්රීය / ව්යුක්ත / සාරාංශය

བསྡུད་ཕྱུད

chü dü

ස්වයංක්රීය / ව්යුක්ත / සාරාංශය

བསྡུད་དོན

chü dön

අර්ථය / අර්ථවත් / දෙයක් / ද්රව්යය / ස්වයංක්රීය / ව්යුක්ත / වැදගත්කම / විෂය / වස්තුව / සාරය / සාරාංශය

ནিබන්ධනයේ *noun*

naibanadhanayae

ཚ་ཚན

tsa tsen

ස්වයංක්රීය / ව්යවස්ථාව

ཚིག་གྲྭ

tsik tré

අංශු / ස්වයංක්රීය / ව්යවස්ථාව

ཅ་ཆས

cha ché

අනියම් / උපකරණ / දෙයක් / ස්වයංක්රීය /

වලම් / ව්යාපාරික / ව්යවස්ථාව

དོན་ཚན

dön tsen

තේමාව / ද්රව්යය / ස්වයංක්රීය / මාතෘකාව / විෂය / වස්තුව / ව්යවස්ථාව

ངའོ

ngö

ස්වයංක්රීය / ව්යවස්ථාව

རྩོམ་བྲིས

tsom dri

ස්වයංක්රීය / ව්යවස්ථාව

ནිබලයක් *verb*

naibalayaka

དབང་ལྷག་སྟོན་ནི

dang lhak tön ni

སྤྲོ་སྣང་སྟོན་ནི

tro nang tön ni

�්මිනය *noun*

naimanaya

ལུང་མ

lungam

ཡུལ་ལྷོང

yül jong

ལུང་པ

lung pa

ඉඩම් / ලෝක / ක්ෂේත්ර / රට / ස්ථානය / ප්රදේශයේ

ལུང་གཤོང

lung shong

ස්වයංක්රීය *adv*

naimaævaā

ཡང་ན

yang na

ཡང་ཅིན

yang chin

གཅིག་འབད

chik baden

ස්ථාන *verb*

naiya

གཟེར་བདབ་ནི

zer dap ni

ལག་སེན

lak sen

སེན་མོ

sen mo

ස්ථානය / අඩි

ཕྱག་གཟེར

chak zer

ස්ථානය *noun*

naiyaňgaya

ཆར་དཀོན

char kön

ཐན་པ

ten pa

ස්ථාන *adj*

naiyata

རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ཁྱད

gyün den gyi tré

གཏན་འཇགས་ཀྱི

ten jak kyi

ස්ථාන / ස්ථාවර

དུས་རྒྱུན་གྱི

dü gyün gyi

ස්ථාන / පොදු / සුපුරුදු / සාමාන්ය / ස්ථාවර

དུས་རྒྱུན

dü gyün

ස්ථාන / ස්ථාවර

བསྒྲུབས་ཚར་བའི་བསྒང

drup tsarwé gang

བསྒྲུབ་པ་བསྒྲུབ་ས

tudpa tü sa

འགྱུར་ལྡོག་མེད་པ

gyur dok mé pa

ස්ථාන / ස්ථාවර

འགྲོ་མཐུད་པ་མཐུད་ས

tro tudpa tü sa

འགྱུར་ལྡོག་མེད་པའི

gyur dok mé pé

ස්ථාන / ස්ථාවර

རྒྱུན་མ་ཆད་པའི

gyün ma ché pé

ཟེར་བ་ཐ་བུ

zerwa ta bu

སྒྲུབ་པའི་བསྒང

drup pé gang

རྟག་བརྟན་གྱི

tak ten gyi

ස්ථාන / සදාකාල / ස්ථාවර

niyama — verb
naiyama

ཨན་ཡིག་འབྲི་ནི།
men yik dri ni

བགོད་རྒྱ་གཏང་ནི།
kö gya tang ni

niyamayana — noun
naiyamayana

ཁྲམ་རི།
tram ri

གཏེར་རྡོ
ter do

ལུགས་ཀོང་
luk kong

ལུགས་པར
luk par

niyāmanya — verb
naiyaāmanaya

དོ་དམ་འབད་ནི།
do dam bé ni

ཁྲིམས་མཐུན་བཟོ་ནི།
trim tün zo ni

མཚམས་འཛིན་འབད་ནི།
tsam dzin bé ni

ཚད་ལྡན་བཟོ་ནི།
tsé den zo ni

ཚད་འཛིན་འབད་ནི།
tsé dzin bé ni

ལུགས་མཐུན་བཟོ་ནི།
luk tün zo ni

བཀག་འཛིན་འབད་ནི།
kak dzin bé ni
ཕྱིན / ཨཱིཀ་གཱ་ཡ / ཕ་ར་ཀ་ཥཱ / niyāmanya

niyaedi — noun
naiyaædai

དཔེ་བཤད
pé shé
ཨཱ་དཱི་ཤ / ཏཱ་ལ / niyaedi

བཟོ་ནམ
zo nam
ཨཱ་དཱི་ཤ / ཏཱ་ལ / niyaedi / ཉིཔཡུམ / ཥ་ཝ་ཤ་ཡ་ཀ / ཧཱ་ཌ་ཡ

དཔྱེ་ཅེས་དཔྱད་མི
yé ché bé mi
ཨཱ་དཱི་ཤ / ཏཱ་ལ / niyaedi

དཔེར་བརྗོད
per jö
ཨཱ་དཱི་ཤ / ཏཱ་ལ / niyaedi

དཔེ་ཚད
pé tsé
ཨཱ་དཱི་ཤ / ཏཱ་ལ / niyaedi / ཉིད་ཀྱི་ཤན

དཔེ
pé
པཾ་ཅུ / ཨཱ་དཱི་ཤ / ཀཱ་ལ་ཀ / ཏཱ་ལ / པ་ར་ཎ / པེ་ཏཱ་ཏཱ་ཀ / niyaedi / ཌ་ཤ་ཎ / ཉིད་ཀྱི་ཤན / ཧ་ཝ་ལི

མེག་དཔེ
mik pé
ཨཱ་དཱི་ཤ / ཏཱ་ལ / niyaedi

མ་དཔེ
ma pé
ཨཱ་དཱི་ཤ / ཏཱ་ལ / niyaedi

འདྲ་གཟུགས
dra zuk
ཨཱ་དཱི་ཤ / ཏཱ་ལ / niyaedi

དཔྱེ
ché
ཨཱ་དཱི་ཤ / ཏཱ་ལ / niyaedi

བཟོ་བཀོད
zo kö
ཨཱ་དཱི་ཤ / ཏཱ་ལ / niyaedi / ཝ་ཡུ་ཧ

དཔེ་རིས
pé ri
ཨཱ་དཱི་ཤ / ཏཱ་ལ / niyaedi

དཔེ་གཞི
pé zhi
ཨཱ་དཱི་ཤ / ཏཱ་ལ / niyaedi

niyoan — noun
naiyaeāna

འོད་ལུང་
ö lung

niyojana — verb
naiyaeājanaya

དཔེ་མཚོན་ནི།
pé tsön ni
niyojana / niruपaṇa

བདེ་མཚོན་ནི།
da tsön ni
ki ya n ta / niyojana / niruपaṇa / pi ḍi bi ḍu

ཁྱད་ཚབ་འབད་ནི།
khyé tsap bé ni
niyojana / niruपaṇa

ངོ་ཚབ་འབད་ནི།
ngo tsap bé ni
niyojana / niruपaṇa

དཔེ་འབད་ནི།
pé bé ni
niyojana / niruपaṇa

niyojitayā — noun
naiyaeājaitayaā

ཇེ་རྐྱེན
jé kyen
ཡོ་ཛ་ན་ཏ / niyojitayā

ངོ་ཚབ
ngo tsap
ཡོ་ཛ་ན་ཏ / niyojitayā / ni ti ṣṭha

niraya — verb
nairaya

དགྱལ་པོར་འགྱུར་ནི།
ül por gyur ni
niraya / tu ba la / vi nā śa / hā ni

མ་དགའ་བའི
ma gawé
niraya / a wā sa nā wa nta

ངན་སོང
ngen song

ངན་སོང་གི
ngen song gi

ཉྱལ་ཁམས
nyel kham

ཉྱལ་ཁམས་ཀྱི
nyel kham kyi

ཉྱལ་བ
nyelwa
niraya / pā tā la

སེམས་ཚིག་སི་སི
sem tsik si si

རྩ་བཟློག་གཏང་ནི།
tsa lak tang ni
niraya / tu ba la / vi nā śa / hā ni

རྩ་གཏོར་གཏང་ནི།
tsa tor tang ni
niraya / tu ba la / vi nā śa / hā ni

རྐྱོ་དགས
kyo drak

ཚིགས་ཟ་སི་སི
tsigpa za si si

niravadyatāva — noun
nairavadayataāva

ངེས་བདེན
ngé den
a ṣṭi ni ya / ā ra kṣi ta / u ci ta / ke li nti ma / pa na ta / ni wa ra di / ni ra va dya tā va / ni sa ka va ma / sū du sū / sa ba ṛ / ha ri ya ta ma

ཏན་ཏན
ten ten
a ṣṭi ni ya / ā ra kṣa ka / ā ra kṣi ta / ā ra kṣi ta / ā ra kṣi ta ta va / u ci ta / ke li nti ma / ṣa na / ba la ta / ba la sa mpa nna / ni wa ra di / ni ra va dya tā va / śa kti ma nta / ni sa ka va ma / ni sa ka va ma / sū du sū / sa mā ga ma / sva ī ra va / ha ri ya ta ma

ཁྲིག་ཁྲི
trik tri
a nu kū la / a ṣṭi ni ya / u ci ta / u ci ta / ka pa ṭi / ke li nti ma / ke li nti ma / ni ti pa tā / ni wa ra di / ni wa ra di / ni ra va dya tā va / ni si / pi ri si ḍu / sū du sū / sū du sū / ha ri ya ta ma

འཕྲུལ་མེད
trül mé
a ṣṭi ni ya / u ci ta / ke li nti ma / no wa ra di na / ni wa ra di / ni ra va dya tā va / sū du sū / ha ri ya ta ma

འཛོལ་མེད
dzöl mé
a ṣṭi ni ya / u ci ta / ke li nti ma / no wa ra di na / ni wa ra di / ni ra va dya tā va / sū du sū / ha ri ya ta ma

nirdeśa — verb
nairadaeśa

རྒྱབ་སྣོན་འབད་ནི།
gyap nön bé ni

ངོ་སྤྲོར་འབད་ནི།
ngo jor bé ni

nirdeśaya — noun
nairadaeśaya

རྒྱབ་སྣོན་ངོ་སྤྲོར
gyap nön ngo jor

nirdoṣa — adj
nairadaeāṣa

ངན་སེམས་བྲལ་བའི
ngen sem drelwé
a hiṃ sa ka / ni rdo ṣa

འབྲེལ་མེད་ཀྱི
drel mé kyi
a hiṃ sa ka / ni rdo ṣa

མཆོ་མེད་ཀྱི
no mé kyi
a hiṃ sa ka / ni rdo ṣa

ཉེས་པ་མེད་པའི
nyé pa mé pé
a hiṃ sa ka / ni rdo ṣa

ཉེས་མེད་ཀྱི
nyé mé kyi
a hiṃ sa ka / ni rdo ṣa

निर्नामिक *adj*

nairanaāmaika

མིང་མེད་པའི

ming mé pé

ᏚᏒᏚᏒ / निर्नामिक

མིང་མེད

ming mé

ᏚᏒᏚᏒ / निर्नामिक

निर्भीत *adj*

nairabhaīta

དཔའ་སྙིང་ཆེན

pa nying chen

ལྷ་ཁོག་སྤོབས་པ

lo khok pop pa

ᏧᏍᏚᏂᏍᏗ / निर्भीत / निर्भीतकम

དཔའ་སྙིང

pa nying

ᏧᏍᏚᏂᏍᏗ / निर्भीत / निर्भीतकम

དཔའ་གདེང་ཆེན

pa deng chen

ཉིང་སྟོབས་ཆེན

nying top chen

ᏩᏍᏚᏂᏍᏗ / बलसम्पन्न / शक्तिमत् / निर्भीत

ཉིང་སྟོབས

nying top

अवश्य / ᏧᏍᏚᏂᏍᏗ / बलहत्कारयेन् / विद्युल्लिबल / शक्तिय / स्नायु / हृदवत / प्रचण्ड / प्रचण्डत्वय / प्रबलतावय / निर्भीत / निर्भीतकम

ལྷ་ཁོག་ཆེན

lo khok chen

དོན་ཧིང་སྦོམ

dön hing bom

निर्भीतकम *noun*

nairabhaītakama

ཉིང་སྟོབས

nying top

अवश्य / ᏧᏍᏚᏂᏍᏗ / बलहत्कारयेन् / विद्युल्लिबल / शक्तिय / स्नायु / हृदवत / प्रचण्ड / प्रचण्डत्वय / प्रबलतावय / निर्भीत / निर्भीतकम

ལྷ་ཁོག་ སྤོབས་པ

lo khok pop pa

ᏧᏍᏚᏂᏍᏗ / निर्भीत / निर्भीतकम

དཔའ་ཉིང

pa nying

ᏧᏍᏚᏂᏍᏗ / निर्भीत / निर्भीतकम

निर्माणय *verb*

nairamaāṇaya

རྫུན་གཏམ་སྒྲག་ནི

dzün tam lap ni

ཤོག་རྐྱབ་ནི

shop kyap ni

གསར་བཟོ་ནི

sarpa zo ni

निष्पादन / निर्माणय

ཟློ་བཟོ་སྟེ་སྒྲག་ནི

lo zo té lap ni

གསར་བཏོད་འབད་ནི

sar tö bé ni

निष्पादन / निर्माणय

निर्मातृ *noun*

nairamaātaṛ

འགོ་བཙུགས་མི

go tsuk mi

ᏧᏅᏂᏍᏗ / निर्मातृ

གཞི་བཙུགས་མི

zhi tsuk mi

སྲོལ་བཏོད་མི

söl tö mi

ᏧᏅᏂᏍᏗ / निर्मातृ

निर्वचनय *noun*

nairavacanaya

ངས་ཚིག ཚིག་འགྲེལ

ngé tsik tsik drel

དོན་དག གསལ་ཧིང

dön dak sel hing

དོན་དག

dön dak

हेतुव / निर्वचनय

དཔས་ཧིང

dang hing

निर्वद्य *adj*

nairavadaya

ཁྲུངས་ལྡན

khung den

अवियाज / तार्किक / निर्वद्य

निरीक्षण *noun*

nairaīkaṣaṇa

བསམ་དཔྱད་གྲོས་བཤད

sam ché drö shé

ཏ་རྟོག

ta tok

མཐོང་འཆར

tong char

ཞིབ་བཟུ

zhip ta

སྣང་འཆར

nang char

परिकल्पनय / निरीक्षण / पनात / दृक्ष्म / बलपूम / सितर्न्न / हुःशीम

निरुवत *noun*

nairauvata

སྒྱེན་མཱེའི་རང་བཞིན

gyen mö rang zhin

སྒྱེན་མ་རིལ་རི

gyen mo ril ri

སྒྱེན་མཱེའི་གནས་སྐབས

gyen mö né kap

སྒྱེན་མཱེའི་ངང་རྩལ

gyen mö ngang tsül

निरुपणय *verb*

nairaūpaṇaya

དཔེ་མཚན་ནི

pé tsön ni

नियोजनय / निरुपणय

བདེ་མཚན་ནི

da tsön ni

कियन्न / नियोजनय / निरुपणय / पिड्डिबिब्बु

ཁྱད་ཚབ་འབད་ནི

khyé tsap bé ni

नियोजनय / निरुपणय

ངོ་ཚབ་འབད་ནི

ngo tsap bé ni

नियोजनय / निरुपणय

དཔེ་འབད་ནི

pé bé ni

नियोजनय / निरुपणय

निरुपनयट *noun*

nairaūpanayaṭa

སྒ་ཉལ་གསེག་ལས

ga nyel sek lam

निरोगी *adj*

nairaeāgaī

བཟང་པོ

zang po

अलंकार / आलोक / आलोकवत् / कदिम / निरोगी / दिलिसेन / दीप्तिमत् / शुद्ध / शान्त / पःहःदिलि

བདེ་ཏོག་ཏོ

dé tok to

ᏅᏍᏂ / निरोगी / निवःरदि / पहसुवेन्

བཟང་ཏོག་ཏོ

zang tok to

ཚུགས་ཁར་ཚུད་པ་སྦེ

tsak khar tsudpa bé

उगन्वयि / निरोगी / दक्ष / यहपत् / होःद

འཕྲོད་པའི

trö pé

ལེགས་ཤོམ་སྦེ

lek shom bé

इस्तरम् / उगन्वयि / निरोगी / दक्ष / यहपत् / होःद / होःदम

ལེགས་ཤོམ

lek shom

अलंकारय / आलोक / आलोकवत् / उचित / कदिम / कुसलता / निरोगी / ऋन / दिलिसेन / दीप्तिमत् / धनवत् / बलवत् / बलसम्पन्न / बहुल / रुपलावन्य / शक्तिमत् / सुदुसु / साधारण / सुन्दर / हीतकर / पःहःदिलि / पोःहोःसत्

ཕན་པའི

pen pé

ཕྲིང་ཕྲིང

dring dring

इक्मन् / लोःक्कि / निरोगी / ऋन / दःऋ / दुष्कर / बलवत् / बलसम्पन्न / बलहत्कारयेन् / वेगवत् / विद्युल्लिबल / शक्तिय / शक्तिमत् / समागम / स्थिरव / प्रचण्ड / प्रचण्डत्वय / प्रबलतावय

གཟུགས་ཁམས་ཏ་བུ

zuk kham ta bu

निल *adj*

naila

གཞུང་འབྲེལ་གྱི

zhung drel gyi

निल / निलधारी

འགོ་དཔོན

go pön

निल / नायक / लोःक्कःका / निलधारी

འགན་ཁག་ཆེན་གྱི་འགོ་དཔོན

gen khak chen gyi go pön

निल / निलधारी

འགན་འཛིན་པ

gen dzin pa

निल / निलधारी

འགན་འཛིན་འགོ་དཔོན

gen dzin go pön

निल / निलधारी

ཁྲོམ་བཙུགས་ཀྱི

trom drak kyi

निल / निलधारी

གཞུང་དོན་གྱི

zhung dön gyi

निल / निलधारी

ཡིག་ཚང་དང་འབྲེལ་བའི

yik tsang dang drelwé

निल / निलधारी

དམངས་བཙུགས་ཀྱི

mang drak kyi

निल / निलधारी

निलधरय *noun*

nailadharaya

རིམ་མང་སྲིད་གཞུང

rim mang si zhung

རིམ་ལྡན་སྲིད་གཞུང

rim den si zhung

འགོ་མང་གཞུང་ལུགས

go mang zhung luk

nailadhaāraī — adj

nailadhaāraī

ཡིག་ཚང་དང་འཕྲེལ་བའི

yik tsang dang drelwé

ni / ni la dha ra ri

གཞུང་དོན་གྱི

zhung dön gyi

ni / ni la dha ra ri

གཞུང་འཕྲེལ་གྱི

zhung drel gyi

ni / ni la dha ra ri

དམངས་བསྒྲགས་ཀྱི

mang drak kyi

ni / ni la dha ra ri

འགན་ཁག་ཅན་གྱི་འགོ་དཔོན

gen khak chen gyi go pön

ni / ni la dha ra ri

འགན་འཛིན་པ

gen dzin pa

ni / ni la dha ra ri

འགན་འཛིན་འགོ་དཔོན

gen dzin go pön

ni / ni la dha ra ri

ཁྲོམ་བསྒྲགས་ཀྱི

trom drak kyi

ni / ni la dha ra ri

nailadhaāraiyaā — noun

nailadhaāraiyaā

འགོ་དཔོན

go pön

ni / nā yaka / lo ka kā / ni la dha ra ri

naila — adj

naila

སྐྱོ་ལྷང་ལྷང

kyo lhang lhang

ཧོན་མོ

honmo

ཁ་དོག་ཧོན་མོ

kha dok honmo

གནམ་མདོག་མཐིང་གা སྐོན་པོ

nam dok ting ga ngön po

naivaratana — adj

naivaratana

ཚ་བའི

tsawé

དྲོ་བའི

drowé

naivaā — noun

naivaā

ཁུ་འགྲམ

chu dram

ni / mu ka ta / ni / ve la

ཁུ་མཐའ

chu ta

ni / mu ka ta / ni / ve la

མཛོད

dzö

ni / mu ka ta / ni / ve la

དངུལ་ཁང

ngül khang

ni / mu ka ta / ni / ve la

ལུང་པོ

pung po

ni / mu ka ta / ni / ve la / ri / ma

naivaāḍau — noun

naivaāḍau

ཁྲོ་བཤེལ

tro shel

དུས་མཚམས

dü tsam

འགྱོ་ནི

gyo ni

ā ra mbha / ā ra mbha ka / ā vara ṇa / ka ra nta / pi ta nta / pi ta nta vī ma / ni vā ḍu / ni ṣpā da na / saṃ cā ra ka

ཁམས་གང

kham sang

བཀོ་བཞག་ནི

ko zhak ni

ni vā ḍu / vi si

འཛིན་འགྱོ་ནི

tön gyo ni

yo / ri kta ka / ni vā ḍu / hi sa / hi sta ba

ལྷག་མཇུག་ལུས་ནི

lhak juk lü ni

གཡུས་སྐོར

yü kor

བཞག་ནི

zhak ni

gi hi / ni vā ḍu

ལུས་ནི

lü ni

a sa mat / a sā rthaka / ni vā ḍu

ངལ་གསོ

ngel so

i ti ri / ni vā ḍu / vi vē ka ya

naivaædai — adj

naivaædai

ལྦང་ཏང་ཏ

trang tang ta

a vaṅ ka / a vaṅ ka ba / u ci ta / ke li ṅ ma / ja ra pa ta / ni vai ra di / su du sa

དགེ་དཔྱད་རྒྱབ་ནི

dak ché kyap ni

བདེན་པ

den pa

a yi ti ya / ā tta / u ci ta / ke li ṅ ma / pa na ta / ni vai ra di / vi śvā sa vaṅ ta / sa tta ya / su du sa / sa ṅa ka / ha ri ya ta ma

བདེན

den

a yi ti ya / u ci ta / ke li ṅ ma / ni vai ra di / su du sa / ha ri ya ta ma

བདེ་ཏོག་ཏོ

dé tok to

ṭhi si / ni ro gī / ni vai ra di / pa ha su wen

དགེ་བཅོས་འབད་ནི

dak chö bé ni

ni vai ra di / pa ri śo dha na ya

དགེ་བཅོས

dak chö

འབའ་ཞིག

ba zhik

u ci ta / ke li ṅ ma / ni vai ra di / su du sa

བར་ཆད་མེད་པའི

bar ché mé pé

u ci ta / ke li ṅ ma / ni vai ra di / su du sa

ཅིག་རང

chik rang

u ci ta / ke li ṅ ma / ni vai ra di / su du sa

བཅོ་ཁ

cho kha

a ku tsa ka / ni vai ra di

བཅོ་ཁ་རྒྱབ་ནི

cho kha kyap ni

a ku tsa ka / ni vai ra di / ha ṅa

ད་ཐོ

da to

u ci ta / ke li ṅ ma / ta ba mat / dā nta / na mu tta / ni vai ra di / su du sa / sā ma kā mī / ni ha ṅa ba

འདི་རང

di rang

a ni śa yī nta / ī ta / u ci ta / ke li ṅ ma / ni vai ra di / su du sa / sa r vva sa ma

སྟོང་དབང

top wang

a yi ti ya / i ll dū ma / u ci ta / ke li ṅ ma / pa na ta / ni vai ra di / śī r ṣa ya / su du sa / ha ri ya ta ma / hi mi ka ma

ལྦང་ནི

trang ni

trik tri

a nu kū la / a yi ti ya / u ci ta / u ci ta / ka pa ṭi / ke li ṅ ma / ke li ṅ ma / ni ni pa tā / ni vai ra di / ni vai ra di / ni ra vadya tā va / ni si / pi ri si du / su du sa / su du sa / ha ri ya ta ma

ཀྲིག་ཀྲི

trik tri

a nu kū la / a yi ti ya / u ci ta / u ci ta / ka pa ṭi / ke li ṅ ma / ke li ṅ ma / ni ni pa tā / ni vai ra di / ni vai ra di / ni ra vadya tā va / ni si / pi ri si du / su du sa / su du sa / ha ri ya ta ma

ཀྲིག་ཀྲི་ཁར

trik tri khar

ni vai ra di / ha ri ya ta ma

ཁྲིམས

trim

a yi ti ya / nī ti / nī ti ya / ni vai ra di

ཁྲིམས་ལུགས

trim luk

a yi ti ya / ka r ma ya / nī ti / nī ti ya / pa d dha ti ya / ni vai ra di

ཁྲིམས་མཐུན

trim tün

a yi ti ya / u ci ta / ke li ṅ ma / pa na ta / ni vai ra di / su du sa / ha ri ya ta ma

འཕྲུལ་མེད

trül mé

a yi ti ya / u ci ta / ke li ṅ ma / nō vai ra di na / ni vai ra di / ni ra vadya tā va / su du sa / ha ri ya ta ma

ཙམ

tsam

u ci ta / ke li ṅ ma / ni vai ra di / su du sa

ཚད་ལྡན་གི

tsé dang gi

ā ci / u ci ta / ke li ṅ ma / ni vai ra di / su du sa / sā dhā ra ṇa / pra mā ṇa vaṅ ta

གཡས་ཕྱོགས་ཀྱི

yé chok kyi

a yi ti ya / u ci ta / ke li ṅ ma / pa na ta / ni vai ra di / su du sa / ha ri ya ta ma

འབའ་ཞིག ཁམིག་ཁར

ba zhik chik khar

u ci ta / ke li ṅ ma / ni vai ra di / su du sa

ཏན་ཏན

ten ten

a yi ti ya / ā ra kṣa ka / ā ra kṣi ta / ā ra kṣi ta ba / u ci ta / ke li ṅ ma / ṛa ṇa / ba la vaṅ / ba la sa mpa nna / ni vai ra di / ni ra vadya tā va / śa kti maṅ / ni si ṅa ka ba ma / su du sa / sa mā ga ma / sva tī ra ba / ha ri ya ta ma

ད་ལྷ་རང

da to rang

a ka la / a yi ti ya / ī kma ṅ / u ci ta / ka ḍi na mi ṅ / ke li ṅ ma / kṣa ṇi ka ba / pa na ta / mū la / vē gha vaṅ / ni vai ra di / va hā ma / su du sa / ha ri ya ta ma

མ་འཇོལ་བ

ma dzöl ba

a yi ti ya / nō vai ra di na / ni vai ra di / ha ri ya ta ma

གསོ་བཅོས་འབད་ནི

so chö bé ni

ni vai ra di / ha ṅa

ས་མས་ཁར་འབབ་ཏོག་ཏོ

sem khar bap tok to

ས་ངས་ནི

sang ni

gra sta / ā nta ka ya / ja ya / ni vai ra di / ha ṅa / pa ha ra ṅ

རན་པ

ren pa

u ci ta / ke li ṅ ma / ni vai ra di / su du sa / ni ha na ma nī

འོས་པ

ö pa

u ci ta / ke li ṅ ma / ni vai ra di / su du sa

འོས་ལྡན

ö den

a nu kū la / u ci ta / ke li ṅ ma / ni vai ra di / ni si / su du sa / pa ha di li / pra tya yakṣa

ནོར་བཅོས་འབད་ནི

nor chö bé ni

ནོར་བཅོས

nor chö

ངོ་མར

ngo mar

a tta ta ta ba / ni vai ra di / ha ri ya ta ma

ངེས་གཏན

ngé ten

ā ra kṣi ta / ā ra kṣi ta ba / yō ja na ba / ṭī ra ṇa / ni vai ra di / vi bhē da na yē / ha ri ya ta ma

ངེས་བདེན

ngé den

a yi ti ya / ā ra kṣi ta / u ci ta / ke li ṅ ma / pa na ta / ni vai ra di / ni ra vadya tā va / ni si ṅa ka ba ma / su du sa / sa ṅa ka / ha ri ya ta ma

ལྦང་ལྦང

trang trangam

u ci ta / ke li ṅ ma / ni vai ra di / su du sa

དགེ་ནི

drak ni

gra sta / ā nta ka ya / ja ya / ni vai ra di / ha ṅa / pa ha ra ṅ

ཐང་གར

té kar

u ci ta / ke li ṅ ma / pa ha di li / ni vai ra di / su du sa

ཧིང་ས་ས

hing sang sa

උචිත / කපටි / කෙලින්ම / ක්ලීන් / දියර / ද්රව / මෘදු / මිහිරි / නිවැරදි / වඳ / පිරිසිදු / සුදුසු / සුමුදු

དྲང་པོ

drang po

අඛණ්ඩතාවය / අයිතිය / අයිතිය / අවංක / අවංකව / උචිත / උචිත / කෙලින්ම / කෙලින්ම / පනත / පනත / නිවැරදි / නිවැරදි / විශ්වාසවන්ත / සත්යය / පිරිසිදු / සුදුසු / සුදුසු / සැබෑ / හරියටම / හරියටම

དྲང་པོ

drang po

අඛණ්ඩතාවය / අයිතිය / අයිතිය / අවංක / අවංක / අවංකව / උචිත / උචිත / කෙලින්ම / කෙලින්ම / පනත / පනත / නිවැරදි / නිවැරදි / විශ්වාසවන්ත / සත්යය / පිරිසිදු / සුදුසු / සුදුසු / සැබෑ / හරියටම / හරියටම

ཐད་རི་བ་རི

té riwa ri

ආරක්ෂිත / ආරක්ෂිතව / ඒකාන්ත / ධනාත්මක / නිවැරදි / නිසැකව / නිසැකවම / හරියටම

དྲང་པོར

drang por

අයිතිය / ඇත්තටම / උචිත / කෙලින්ම / පනත / නිවැරදි / සුදුසු / හරියටම

འཛོལ་མེད

dzöl mé

අයිතිය / උචිත / කෙලින්ම / නොවරදින / නිවැරදි / නිරවද්යතාව / සුදුසු / හරියටම

དམིགས་བསལ་དུས་ཙོད

mik sel dü tsö

නිවැරදි / හරියටම

རྒྱུར་བཅོས

gyur chö

නිවැරදි / විනිමය / වෙනස්

འཛམ་ཏོང་ཏོ

jam tong to

ආලෝක / ආලෝකවත් / ඊසි / උචිත / කෙලින්ම / චාම් / දුබල / දිලිසෙන / දීප්තිමත් / දුර්වල / මූලික / නිවැරදි / සරල / සුදුසු / පහසුවෙන්

དཀའ་ངལ་བསལ་ནི

ka ngel sel ni

නිවැරදි / හැඩ

རྐྱོན་མེད

kyön mé

අයිතිය / උචිත / කෙලින්ම / නිවැරදි / සුදුසු / හරියටම

རྐྱོན་བསལ་ནི

kyön sel ni

ལངས

langam

ඇති / උචිත / කෙලින්ම / නිවැරදි / සුදුසු / සාධාරණ / ප්රමාණවත්

ལེགས་བཅོས་འབད་ནི

lek chö bé ni

නිවැරදි / හැඩ

རྒྱུན་ཆད་མེད་པའི

gyün ché mé pé

උචිත / කෙලින්ම / නිවැරදි / සුදුසු

ni-vi-ti — noun

naivaitai

ལོས

lom

රාබු / නිවිති

ni-vee-da-na-ya — noun

naivaedanaya

ཁྱབ་བསྒྲགས

khyap drak

දැන්වීමක් / නිවේදනය / ප්රචාරණය

ཚོང་བསྒྲགས

tsong drak

දැන්වීමක් / නිවේදනය / ප්රචාරණය

ni-śa-la — adj

naiśacala

ཁྱད་འཕགས་བཞེས་སྐོ

khyé pak zhé go

යථාර්ථය / විශ්වාසවන්ත / නිශ්චල / සැබෑ / රියල්

གཎས་ཡོད་པའི

né yö pé

යථාර්ථය / විශ්වාසවන්ත / නිශ්චල / සැබෑ / රියල්

ངན་ལྷད་མེད་པའི

ngen lhé mé pé

යථාර්ථය / විශ්වාසවන්ත / නිශ්චල / සැබෑ / රියල්

ངོ་མ

ngo ma

අනුකූල / ඇත්ත / උග / උග්ර / උචිත / යථාර්ථය / යථාර්ථය / දැඩි / දුෂ්කර / පළමු / මුල් / වේදනාකාරී / විශ්වාසවන්ත / නිශ්චල / නිසි / සුදුසු / සැබෑ / රියල්

མངོན་སུམ་གྱི

ngön sum gyi

යථාර්ථය / විශ්වාසවන්ත / නිශ්චල / සැබෑ / රියල්

ཡོད་བཞིན་པའི

yö zhin pé

තෑගි / යථාර්ථය / විශ්වාසවන්ත / වර්තමාන / නිශ්චල / සැබෑ / රියල්

ni-śa-ci-ta — adj

naiśacaita

ཆེད་མངགས་གི

ché ngak gi

གསལ་བཀོད་ཅན

sel kö chen

ངེས་གསལ་གྱི

ngé sel gyi

རྗེ་བྲག་གི

jé drak gi

དམིགས་བསལ་གྱི

mik sel gyi

අද්විතීය / අසමසම / අසාමාන්ය / අනන්ය / පමණක් / නිශ්චිත

ni-śā-cara — adj

naiśaācara

ནུབ་མོ་གི

nup mo gi

ནུབ་མོ་རྒྱུ་བའི

nup mo gyuwé

མཚན་མོ་རྒྱུ་བའི

tsen mo gyu bai

ni-ṣa-kra-ī-ya — adj

naiṣakaraīya

བདེ་སྲོད་སྐབས

da trö kap

སྐོར་བརྗོད

kor jö

ཞི་བ

zhiwa

ni-ṣa-pā-da-ka — noun

naiṣapaādaka

བཟོ་མི

zo mi

නිෂ්පාදක / නිෂ්පාදකයා

བཟོ་བཀྲན་འབད་མི

zo trün bé mi

ni-ṣa-pā-da-ka-yā — noun

naiṣapaādakayaā

བཟོ་མི

zo mi

නිෂ්පාදක / නිෂ්පාදකයා

ni-ṣa-pā-da-na — noun

naiṣapaādana

བཟོ་འདོན

zo dön

උත්පාදනය / ක්රියාවලිය / නිපැයුම / පරම්පරාව / නිෂ්පාදන

རྫས་ཁྱེད

tön kyé

නිපැයුම / නිෂ්පාදන / සම්පත්

རྫ་ བཏོན་ནི

tön ni

කරන්න / නිෂ්පාදන

རྫས་ཁྱེད་བཟོ་ནི

tön kyé zo ni

නිපැයුම / නිෂ්පාදන

བཟློ་བཞག་འབད་ནི

ko zhak bé ni

කරන්න / නිපැයුම / නිෂ්පාදන / ස්ථාපනය

རྫས་དངོས

tön ngö

མཐོང་སར་རྫས་ནི

tong sar tön ni

නිපැයුම / නිෂ්පාදන

བཟུམ་ནི

tsam ni

කරන්න / ලිඛිතව / ලිවීම / නිෂ්පාදන / ලියන්න

བཟོ་ནི

zo ni

ඉදි / කරන්න / ගොඩනැගීම / නිපැයුම / වගා / නිෂ්පාදන / නිෂ්පාදන / ස්වරූපයක් / හැඩය

བཟོ་རྒྱུན

zo trün

ඉදි / උත්පාදනය / ගොඩනැගිලි / නිපැයුම / පරම්පරාව / නිෂ්පාදන / නිෂ්පාදන

རྫས་འདྲས

tön dré

පනත / බලපෑම / නිපැයුම / නිෂ්පාදන / හැඟීම / ප්රතිඵල / ප්රතිඵලය

བཀྲན་ནི

trün ni

ඉදි / කරන්න / නිෂ්පාදන

གསར་པ་བཟོ་ནི

sarpa zo ni

නිෂ්පාදන / නිර්මාණය

གསར་བཏོད་འབད་ནི

sar tö bé ni

නිෂ්පාදන / නිර්මාණය

བཟློ་འདྲས

gyur dré

འགྱོ་ནི

gyo ni

ආරම්භය / ආරම්භක / ආවරණය / කරන්න / පිටත් / පිටත්වීම / නිවාඩු / නිෂ්පාදන / සංචාරක

སྒྲུབ་འདྲས

drup dré

පළතුරු / පනත / බලපෑම / නිෂ්පාදන / හැඟීම / ප්රතිඵල / ප්රතිඵලය

གདོང་ཁར་རྫོན་ནི

dong khar tön ni

නිපැයුම / නිෂ්පාදන

བཅུག་ནི

chuk ni

කරන්න / එවන / නිෂ්පාදන / හේතුව

བཅོ་ནི

cho ni

කරන්න / නිෂ්පාදන

འབད་ནི

bé ni

අනුකරණය / කරන්න / නිෂ්පාදන / සිදු

གསར་སྒྲུན་འབད་ནི

sar trün bé ni

ཐག་གཅད་ནི

tak ché ni

පාලනය / ආධිපත්යය / කරන්න / නිපැයුම / නිෂ්පාදන / නසා

ni-ṣa-pā-da-na-ya — noun

naiṣapaādanaya

བཟོ་ལས

zo lé

නිපැයුම / නිෂ්පාදන

བཟོ་སྒྲུན་འབད་ནི

zo trün bé ni

නිපැයුම / නිෂ්පාදන

བཟོ་ནི

zo ni

ඉදි / කරන්න / ගොඩනැගීම / නිපැයුම / වගා / නිෂ්පාදන / නිෂ්පාදන / ස්වරූපයක් / හැඩය

བཟོ་སྒྲུན

zo trün

ඉදි / උත්පාදනය / ගොඩනැගිලි / නිපැයුම / පරම්පරාව / නිෂ්පාදන / නිෂ්පාදන

ནིཥ্ཊ་ཕ་ལ། *noun*

naiṣaphala

ga chi yang menam

ga chi yang menam

किसिवक् / तरमिय / शून्य / निष्ठ्ल

ga ni yang medpa

ga ni yang medpa

यो / किसिवक् / रिक्तक / तरमिय / शून्य / निष्ठ्ल / हिस् / हिस्बव

ལྟོང་ཉིད

tong nyi

यो / किसिवक् / रिक्तक / तरमिय / निष्ठ्ल / हिस् / हिस्बव

ལྟོང་པ

tong pa

यो / यो / किसिवक् / रिक्तक / रिक्तक / तरमिय / शून्य / निष्ठ्ल / हिस् / हिस् / हिस्बव /

ལྟོང་པའི་རང་བཞིན

tong pé rang zhin

यो / किसिवक् / रिक्तक / तरमिय / निष्ठ्ल / हिस् / हिस्बव

ནིས্ས་ཱ་ར། *adj*

naisasaāra

དོན་མེད

dön mé

नोवेदगत् / निस्सार

ཁུངས་མེད

khung mé

नोवेदगत् / निस्सार

ནིས་ཱ། *conj*

naisaā

དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ

dé lu ten té

एवनि / एसे / निसा

དེ་གིས་སྦེ

dé gi bé

एवनि / एसे / निसा

དེ་འབད་ལྷ་ལས

dé badwa lé

རྒྱུ་མཚན་གྱིས

gyu tsen gyi

ནིས་ཁ་ཝ། *adv*

naisaækava

ངེས་པར་དུ

ngé par du

निसःकव / निसःकवम

ཐད་རི་བ་རི

té riwa ri

आरक्षित / आरक्षितव / ऐकान्त / ध्नात्मक / निवेरदि / निसःकव / निसःकवम / हरियटम

ནིས་ཁ་ཝ། *adj*

naisaækavama

ཏན་ཏན

ten ten

असितिय / आरक्षक / आरक्षित / आरक्षित / आरक्षितव / उचित / केलिन्म / ऋन / बलवत् / बलसम्पन्न / निवेरदि / निरवद्यताव / शक्तिमत् / निसःकवम / निसःकवम / सुदुसु / समागम / स्थिरव / हरियटम

ཏན་ཏན

ten ten

असितिय / आरक्षक / आरक्षित / आरक्षित / आरक्षितव / उचित / केलिन्म / ऋन / बलवत् / बलसम्पन्न / निवेरदि / निरवद्यताव / शक्तिमत् / निसःकवम / निसःकवम / सुदुसु / समागम / स्थिरव / हरियटम

ཐད་རི་བ་རི

té riwa ri

आरक्षित / आरक्षितव / ऐकान्त / ध्नात्मक / निवेरदि / निसःकव / निसःकवम / हरियटम

སྲུང་སྐྱོབ

sung kyop

आरक्षा / आरक्षक / आरक्षित / आरक्षाव / ऋप / रकवरण / निसःकवम / सहतिक

དངོས་གནས

ngö né

आरक्षित / यथार्थय / निसःकवम / सःबः

ངེས་པར་དུ

ngé par du

निसःकव / निसःकवम

ངེས་བདེན

ngé den

असितिय / आरक्षित / उचित / केलिन्म / पनत / निवेरदि / निरवद्यताव / निसःकवम / सुदुसु / सःबः / हरियटम

བདེ་སྲུང

dé sung

आरक्षक / आरक्षित / आरक्षाव / ऋप / निसःकवम / सहतिक

ཉེན་སྲུང

nyen sung

आरक्षा / आरक्षक / आरक्षित / आरक्षाव / ऋप / रकवरण / रकषण / रक्षण / निसःकवम / सहतिक

ནིས། *adj*

naisai

འོས་ལྡན

ö den

अनुकूल / उचित / केलिन्म / निवेरदि / निसि / सुदुसु / पहःदिलि / प्रत्यक्ष

ཆ་འཇུག་ཅན

cha jok chen

अनुकूल / उचित / निसि / सुदुसु

གྲི་ཁ་ཁ

trik tri

अनुकूल / असितिय / उचित / उचित / कपटि / केलिन्म / केलिन्म / निनिपतः / निवेरदि / निवेरदि / निरवद्यताव / निसि / पिरिसिदु / सुदुसु / सुदुसु / हरियटम

ངོ་མ

ngo ma

अनुकूल / ऋत्त / उग / उग्र / उचित / यथार्थय / यथार्थय / दःडि / दुष्कर / पहःमु / मुल् / वेदनाकारि / विश्वासवन्त / निश्चल / निसि / सुदुसु / सःबः / रियल्

ཚུལ་མཐུན

tsül tün

अनुकूल / उचित / कीर्तिय / गरुत्वय / निसि / सुदुसु

བཙན་འཇུག་ཅན

tsi jok chen

अनुकूल / उचित / निसि / सुदुसु

ནིཧཱ་ཌ། *adj*

naihaňḍa

ཁུ་སིམ་སི

khu sim si

गोळ / तवमत् / नःवत / शान्तिकर / सामय / सामकामी / निहःड / निहःडव

ལྷོ་མེད

lo mé

तवमत् / निहःड

ཕར་ནི་མེད་པ

par ni medpa

तवमत् / नःवत / शान्तिकर / सामकामी / निहःड / निहःडव

ལྷག་པར

lhak par

अधिक / तव / तवदुरटत् / तवमत् / नःवत / सामकामी / निहःड / निहःडव / प्लस्

ཁུ་སིམ་སི་སྦེ་ལྡོ་པ

khu sim si bé dö pa

तवमत् / निहःड

ཧེན་རུང

in rung

तवमत् / तवमत् / नमुत् / नःवत / सामकामी / निहःड / निहःडव

ཧེང་སྐལ་རང

heng kel rang

तवमत् / नःवत / सामकामी / निहःड / निहःडव

འདྲེལ་བ་མ་འབད་བ

drelwa ma bé ba

तवमत् / निहःड

ད་ཕྱོ་ཡང

da to yang

तवमत् / नःवत / सामकामी / निहःड / निहःडव

ཕྲ་མེད

dra mé

तवमत् / निहःड

སྐད་མེད

ké mé

तवमत् / निहःड

ནིཧཱ་ཌ་ཝ། *adv*

naihaňḍava

ལྷག་པར

lhak par

अधिक / तव / तवदुरटत् / तवमत् / नःवत / सामकामी / निहःड / निहःडव / प्लस्

ཞི་ནི

zhi ni

तवमत् / सामकामी / निहःडव / लिहिल् / लियन्त

ཞི་འཇམ་གྱི

zhi jam gyi

पःतलि / तवमत् / पवा / शान्तिकर / समान / सामकामी / सुमट / निहःडव

ཞི་བདེ་རང་བཞིན

zhi dé rang zhin

तवमत् / शान्तिकर / सामकामी / निहःडव

ཞི་བདེ་ལྡན་པའི

zhi dé den pé

तवमत् / शान्तिकर / सामकामी / निहःडव

ཕར་ནི་མེད་པ

par ni medpa

तवमत् / नःवत / शान्तिकर / सामकामी / निहःड / निहःडव

ཁུ་སིམ་སི

khu sim si

गोळ / तवमत् / नःवत / शान्तिकर / सामय / सामकामी / निहःड / निहःडव

སྐད་མེད་པའི

ké mé pé

गोळ / निहःडव

འཇམ་བཅུག་ནི

jam chuk ni

तवमत् / सामकामी / निहःडव

ད་ཕྱོ་ཡང

da to yang

तवमत् / नःवत / सामकामी / निहःड / निहःडव

ཙཱ་ཏོ་ཏོ

tsak tok to

तवमत् / शान्तिकर / सामकामी / निहःडव

ཧེན་རུང

in rung

तवमत् / तवमत् / नमुत् / नःवत / सामकामी / निहःड / निहःडव

ད་ཕྱོ

da to

उचित / केलिन्म / तवमत् / दःन / नमुत् / नःवत / निवेरदि / सुदुसु / सामकामी / निहःडव

ད་ཚུན

da tsün

ङवतट / तवमत् / दक्वा / लबागत् / बःहःरवत / नमुत् / नःवत / सिट / सदहा / सामकामी / निहःडव

བདེ་སྐྱིད་ཅན།

dé kyi chen

ཏཝམཏ் / ශාන්තිකර / සාමකාමී / নিহঊব

དེ་སྐྱིད་ཀྱི་རང་བཞིན།

dé kyi kyi rang zhin

ཏཝམཏ் / ශාන්තිකර / සාමකාමී / নিহঊব

དེའི་རིང་།

dé ring

ཏཝམཏ் / නමුත් / නැවත / සාමකාමී / নিহঊব

སྒྲ་མེད་པའི།

dra mé pé

ගොළු / নিহঊব

ཧེང་སྐལ་རང་།

heng kel rang

ཏཝམཏ் / නැවත / සාමකාමී / নিহঊব / নিহঊব

নিহতমানী *adj*

naihatamaānaī

ཞི་བའི།

zhiwé

මෘදු / සුමට / සුමුදු / සිවිල් / নිහතමානී

ཤུག་འཇམ་པའི།

shuk jam pé

මෘදු / සුමට / සුමුදු / নිහතමානී

ཉམ་ཆུང་ཏོག་ཏོ

nyam chung tok to

མཉེན་ཏོང་ཏོ

nyen tong to

මෘදු / නම්යශීලී / සුමට / සුමුදු / නිහතමානී

རན་པ

ren pa

උචිත / කෙලින්ම / නිවැරදි / සුදුසු / নිහතමානී

ཤུག་ཆུང་བའི

shuk chungwé

මෘදු / සුමට / සුමුදු / නිහතමානී

ཉམ་ཆུང་

nyam chung

චාම් / දුබල / දුර්වල / විනාශ / සරල / සරල / සිහින් / නිහතමානී / නිහතමානී

སོབ་སོབ

sop sop

මෘදු / සුමට / සුමුදු / නිහතමානී

སྤྲོས་པ་ཆུང་བའི

trö pa chungwé

ཚམས་པ

tsam pa

ཟར་ཟུར་མེད་པའི

zar zur mé pé

මෘදු / සුමට / සුමුදු / නිහතමානී

སྒྲ་འཇམ་པའི

dra jam pé

මෘදු / සුමට / සුමුදු / නිහතමානී

ཉམ་ཆུང་

nyam chung

චාම් / දුබල / දුර්වල / විනාශ / සරල / සරල / සිහින් / නිහතමානී / නිහතමානී

ཆུབ་དྲགས་མིན་པའི

tsup drak min pé

මෘදු / සුමට / සුමුදු / නිහතමානී

ཚར་པ་དང་ལུང་མ་ཏ་བུ

charpa dang lung ma ta bu

මෘදු / සුමට / සුමුදු / නිහතමානී

དམ་དམ་མེད་པའི

dam dam mé pé

මෘදු / සුමට / සුමුදු / නිහතමානී

མངར་མ་ཆེ་བའི

dang ma chewé

මෘදු / සුමට / සුමුදු / නිහතමානී

འདོད་ཞེན་ཆུང་བའི

dö zhen chungwé

ངོམ་མ་སྟོན་མི

ngom ma tön mi

བྱ་རྒྱད་མེད་མི

ja jé mé mi

འཇམ་ཆུག་ཆུ

jam chuk chu

දුබල / දුර්වල / මෘදු / සුමට / සුමුදු / නිහතමානී

འཇམ་དྲགས་པའི

jam drak pé

මෘදු / සුමට / සුමුදු / නිහතමානී

བྱམས་སྙིང་ཅན།

jam nying chen

මෘදු / සුමට / සුමුදු / නිහතමානී

བཀྱག་ཚ་མ་དྲགས་པའི

kyak tsa ma drak pé

මෘදු / සුමට / සුමුදු / නිහතමානී

ལྷོ་ལྷོ

lhö lhö

කම්මැලි / මෘදු / සුමට / සුමුදු / නිහතමානී

དམའ་ས་བཟུང་བའི

ma sa zungwé

དམན་ས་བཟུང་བ

men sa zungwa

འཇམ་ཆུ

jam chu

මෘදු / සුමට / සුමුදු / නිහතමානී

নිළිය *noun*

naiḷaiya

འཕྲལ་རྩེད་མོ

trap tsedmo

නිළිය / නිළියක්

নිළියක් *noun*

naiḷaiyaka

འཕྲལ་རྩེད་མོ

trap tsedmo

නිළිය / නිළියක්

নීগ්‌රෝ *noun*

naīgaraeā

གོ་གནས་གསོ

go nagpo

කළු / නීග්‌රෝ

བཙོག་པ

tsok pa

අපවිත්‍ර / කළු / කුණු / නීග්‌රෝ

མི་རིགས་གནས་གསོ

mi rik nagpo

කළු / නීග්‌රෝ

མི་གནས་གསོ

mi nagpo

කළු / නීග්‌රෝ

ཁ་དོག་གནས་གསོ

kha dok nagpo

කළු / නීග්‌රෝ

བཀྱག་གནས་གསོ

kyak nagpo

කළු / නීග්‌රෝ

නීති *noun*

naītai

བྲིམས

trim

අයිතිය / නීති / නීතිය / නිවැරදි

བྲིམས་ལུགས

trim luk

අයිතිය / ක්‌රමය / නීති / නීතිය / පද්ධතිය / නිවැරදි

བྲིམས་རྩོམ

trim tsom

බ්‌‍රිමස්‌ වෙන්‌ කිරීම

trim zowa

නීතිඥ *noun*

naītaigna

རྒྱབ་མི

gyap mi

ངོ་ཚབ

ngo tsap

ඒජන්ත / නියෝජිතයා / නීතිඥ

བྲིམས་ཞིབ་པ

trim zhip pa

නීතිඥයා *noun*

naītaignayaā

བྲིམས་རྩོད་པ

trim tsö pa

බ්‌‍රිමස්‌ වෙන්‌ කිරීම

trim tsodpa

རྩོད་ཚབ་པ

tsö tsap pa

නීතිය *noun*

naītaiya

བྲིམས་ལུགས

trim luk

අයිතිය / ක්‌රමය / නීති / නීතිය / පද්ධතිය / නිවැරදි

བྲིམས

trim

අයිතිය / නීති / නීතිය / නිවැරදි

නූන්‌ගේ *noun*

naūnagae

དགེ་སློང་མ

gé long ma

ཨ་ནེ་མོ

a nemo

නූල් *noun*

naūla

ཕྱུགས་སྐུད

chak kü

කම්බි / නූල්

གནུས་གཟེར་བསྐྱོར་ནི་ལམ་འཁོར

chü zer gyir ni lam khor

කම්බි / නූල්

སྐྱོར་ལམ

gyir lam

කම්බි / නූල්

སྐུད་པ

kudpa

කම්බි / කඹය / පෙලගැසීම / මාර්ගය / නූල්

ནོ་ཆར་ས། *noun*

naecarasa

གཤིས་རྒྱུ།

shi gyü

ચરિત / નોચર્સ્ / સંકેતય / સ્વભાવય

ཡིན་འབྲུ

yindru

ચરિત / નોચર્સ્ / સંકેતય / સ્વભાવય

དཔྱ་བ

yewa

પંનિય / અસમાનતાવ / ક્રમય / ચરિત / નોચર્સ્ / વેનસ / વર્ગય / સ્વભાવય / પ્રવર્ગય

གཤིས་ལུགས

shi luk

અભ્યાસ / પરિચય / ચરિત / નોચર્સ્ / સ્વભાવય / પુહુણુ

རིགས

rik

પંનિય / ક્રમય / ચરિત / નોચર્સ્ / પવૂલે / વિસ્તરય / વર્ગય / સામાજીક / સ્વભાવય / પ્રવર્ગય

རང་བཞིན་གནས་སྟངས

rang zhin né tang

ચરિત / નોચર્સ્ / તત્તત્વય / વાયુગોલયે / પરિસરય / સ્વભાવય

རང་གཤིས

rang shi

ચરિત / નોચર્સ્ / સંકેતય / સ્વભાવય / પ્રવણતાવ / પ્રવનતાવ

གནས་སྟངས

né tang

પેલ / અભાયવકાશ / અનિયમ્ / અત્તત / ઇલ્લુમ / રૌકિયા / કામરય / ચરિત / નોચર્સ્ / રાજીય / તત્તત્વય / તત્વય / તોમાવ / દેયક્ / દ્રવ્યિય / વાઇ / વાયુગોલયે / વિષય / વસ્તુવ / વ્યિયાપારય / વ્યિયાપારિક / વ્યિયાપારયક્ / વર્ણ / પરિસરય / સ્ઠાનય / સ્વરૂપયક્ / સ્વભાવય / પહાય / પ્રરિયતમ / પ્રરશ્નય

མིང་གཏམ

ming tam

રૂપ / ઉત્સવયે / કીર્તિય / ચરિત / નોચર્સ્ / ણય / પ્રતિકાઇ / નમ / સંકેતય / સ્વભાવય / પિન્તારૂ

ཁྱད་ཆོས

khyé chö

અલંકારય / અયિતિય / અત્સન / ગુણાત્મક / ચરિત / નોચર્સ્ / તત્તત્વ / દેપલ / પેદુરૂ / નિપયુમ / રૂપલાવન્સ / સંકેતય / સતુવ / સન્તકય / સ્વરૂપયક્ / સ્વભાવય / હાઇય

རྒྱ་གཤིས

gyu shi

ચરિત / નોચર્સ્ / સ્વભાવય

ཆོས་ཉིད

chö nyi

ચરિત / નોચર્સ્ / સ્વભાવય

ཆོས་ལམ

chö lam

આકલ્પ / ચરિત / નોચર્સ્ / માર્ગ / સંકેતય / સ્વભાવય / હાયિરિમ

འཕྲིན་རྩེ་པ

trap tsé pa

ચરિત / નોચર્સ્ / સંકેતય / સ્વભાવય

རང་བྱུང

rang jung

ચરિત / નોચર્સ્ / સ્વભાવય

ནོ་བ་ཤིག *noun*

naevaāsaika

གནས་མི

né mi

નોવાસિક / નોવાસિક

རྡོ་མི

dö mi

નોવાસિક / નોવાસિક

གནས་རྡོ

né dö

ནོ་ཝ་ཤིག *noun*

vaæsaiyaekau

རྡོ་མི

dö mi

નોવાસિક / નોવાસિક

གནས་མི

né mi

નોવાસિક / નોવાસિક

ནཱ་ཨ་ཝ་ཤི་ལི་མཏ། *adj*

naeāivasailaimata

སེམས་འཚབ་པ

sem tsap pa

ઇચ્છા

tsap pa

ઇચ્છા

tsap tsap

ઇચ્છા

tsap tsup

નોઇવસિલિમત્ / વિયરૂ

བཟོད་མ་ཚུགས་པའི

zö ma tsuk pé

ઇચ્છા

zö sen mé pé

ནཱ་ཨ་ཀ

naeāgaæṁbaurau

ལྷ་ཆུང

lo chung

ཐིང་མེད

ting medpa

ཡིན་བཟུམ

inam zum

ཕྱི་ཙམ་གྱི

chi tsam gyi

ཕྱི་ལྟར་ཙམ་གྱི

chi tar tsam gyi

ཕྱི་ཁེ

chi khé

અમુતુ / આગન્તુક / નોગાઞ્જુરુ / પિટત / પિટસ્તર / દિમેદિ / બાહિર / વિદેશ / વિદેશીય

རགས་ཙམ་གྱི

rak tsam gyi

ནཱ་ཏ་ཀཻ་ཨ

naeātaækaīma

ཁྱད་པར་མེད

khyé par medpa

ઉદાસીન / નોતાકૈમ

སྣང་མེད

nang mé

ཁྲོ་མེད

tro mé

ઉકળેલી / નોતાકૈમ

ནཱ་ཨ་ཏ

naeādananaā

ངེས་པ་མེད་པའི

ngé pa mé pé

અપ્રરકટ / આગન્તુક / નોદન્નાા

ཡོང་གྲགས་མེད་པའི

yong drak mé pé

અપ્રરકટ / આગન્તુક / નોદન્નાા

ངོས་བཟུང་མེད

ngö zung medpa

અપ્રરકટ / આગન્તુક / નોદન્નાા

ངོས་མ་བཟུང་བའི

ngö ma zungwé

અપ્રરકટ / આગન્તુક / નોદન્નાા

ངོ་མ་ཤེས

ngo ma shespa

અપ્રરકટ / આગન્તુક / નોદન્નાા

ངོ་མ་ཤེས་པའི

ngo ma shé pé

અપ્રરકટ / આગન્તુક / નોદન્નાા

མི་གསར

mi sarpa

અમુતુ / આગન્તુક / દિમેદિ / નોદન્નાા

མ་ཤེས

ma shespa

અપ્રરકટ / આગન્તુક / નોદન્નાા

མ་གོ་ཝ

ma gowa

અપ્રરકટ / આગન્તુક / નોદન્નાા

རྐང་གྲགས་མེད་པའི

ké drak mé pé

અપ્રરકટ / આગન્તુક / નોદન્નાા

ཆ་མེད་པའི

cha mé pé

અપ્રરકટ / આગન્તુક / નોદન્નાા

ངོ་མ་ཤེས་པའི་མི

ngo ma shé pé mi

અમુતુ / આગન્તુક / દિમેદિ / નોદન્�

ནཱ་པ་ཝ་ཏ། *adj*

naeāpavataina

གནས་པའི

né pé

જીવન / નોપવતિન

གནས་བཞིན་ཡོད་པའི

né zhin yö pé

དངོས་སུ་ཡོད་པའི

ngö su yö pé

અરમુણ / દૃનેન / નોપવતિન

ཡོད་པའི

yö pé

གཞི་གྲུབ་པའི

zhi drup pé

ནཱ་ཨ་ཡ

naeāmaeraū

མ་ཁུགས

ma khugpa

ན་ཚོ་མ་སྨིན

na tsö ma minam

ཤིང་ལྟ་བུ

shing ta bu

མེས་མ་བཏགས

mé ma tagsapa

બોલ્દ / નોમેરુ

ན་མ་ཁུགས

na ma khugpa

ནཱ་ཝ

naeāvaradaina

འཕྲས་ཤོར་མེད་པའི

tü shor mé pé

འཇོལ་མེད

dzöl mé

અયિતિય / ઉચિત / કેલિન્મ / નોવરદિન / નિવૃરદિ / નિરવદ્યતાવ / સુદુસુ / હરિયતમ

མ་འཇོལ་བ

ma dzöl ba

અયિતિય / નોવરદિન / નિવૃરદિ / હરિયતમ

མ་རྔོར

ma norwa

મ'ઇલ્વ'ન

ma trülwa

ཁ

trül mé

અયિતિય / ઉચિત / કેલિન્મ / નોવરદિન / નિવૃરદિ / નિરવદ્યતાવ / સુદુસુ / હરિયતમ

ཁ

tü shor medpa

ནොවැදගත් *adj*

naeāvaædagata

སེམས་ཁྱུང་

sem chung

ku̇ḍā / kecoṭi / ṇōvēdagat / suḷu

ཉུང་བ

nyungwa

ku̇ḍā / kecoṭi / ṇōvēdagat / suḷu

ཉུང་སུ་ཅིག་སྦེ

nyung su chik bé

ku̇ḍā / kecoṭi / liṭil / ṇōvēdagat / suḷu

ཐག་ཐུང་ཀུ

tak tung ku

ku̇ḍā / kecoṭi / ṇōvēdagat / suḷu

མ་ལང་བར

ma langwar

ku̇ḍā / kecoṭi / ṇōvēdagat / suḷu

དཀྱགས་མ་ལངས

uk ma langam

ku̇ḍā / kecoṭi / ṇōvēdagat / suḷu

ཉུང་ཉུང་

nyung nyung

ku̇ḍā / kecoṭi / liṭil / ṇōvēdagat / suḷu

མཐོ་ཚད་ཐུང་ཀུ

to tsé tung ku

ku̇ḍā / kecoṭi / ṇōvēdagat / suḷu

ཐ་བ

tra ba

ku̇ḍā / kecoṭi / kecoṭiṭu / liṭil / ḍubala / ḍuṛvala / ṇōvēdagat / suḷu / siṣhin

ཙ་ཁུང་བའི

tsa chungwé

ku̇ḍā / kecoṭi / ṇōvēdagat / suḷu

ཐུང་ཀུ

tung ku

ku̇ḍā / kecoṭi / ṇōvēdagat / suḷu

མ་ལངས

ma langam

ku̇ḍā / kecoṭi / ṇōvēdagat / suḷu / hiṅaya / hiṅayak

དཀྱགས་ཐག་ཐུང་ཀུ

uk tak tung ku

ku̇ḍā / kecoṭi / ṇōvēdagat / suḷu

བཟློས་ཚིག་དབྱངས་ཐུང་ཀུ

dü tsik yang tung ku

ku̇ḍā / kecoṭi / ṇōvēdagat / suḷu

ཚབས་ཁུང་གི

tsap chung gi

ku̇ḍā / kecoṭi / ṇōvēdagat / suḷu

བཟློས་པའི

dü pé

ku̇ḍā / kecoṭi / ṇōvēdagat / suḷu

ཨ་ཙི་ཅིག་སྦེ

a tsi chik bé

ku̇ḍā / kecoṭi / liṭil / ṇōvēdagat / suḷu

དོན་ཁུང་གི

dön chung gi

ku̇ḍā / kecoṭi / ṇōvēdagat / suḷu

དོན་མེད

dön mé

ṇōvēdagat / nis̄sāra

ཁུང་ཀུ

chung ku

ku̇ḍā / ālōka / ālōkavat / ku̇ḍā / kecoṭi / kecoṭiṭu / liṭil / ḍaḍī / ḍubala / ḍīlisēna / ḍīptimat / ḍuṛvala / ṇōvēdagat / suḷu / suḷu / siṣhin

བཟློས་བཟློས

dü dü

ku̇ḍā / ālōka / ālōkavat / ku̇ḍā / kecoṭi / cāmī / ḍīlisēna / ḍīptimat / ṇōvēdagat / sarala / suḷu

དཀོན་ཏེ

kön té

ku̇ḍā / kecoṭi / ṇōvēdagat / suḷu

བཟློས་ཚིག

dü tsik

ku̇ḍā / kecoṭi / ṇōvēdagat / suḷu

དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ

dü yün tung ku

ku̇ḍā / kecoṭi / ṇōvēdagat / suḷu

དུས་གྲ་ཅིག་སྦེ

dum dra chik bé

ku̇ḍā / kecoṭi / liṭil / ṇōvēdagat / suḷu

གལ་མི་ཆེ་བའི

gel mi chewé

ku̇ḍā / kecoṭi / ṇōvēdagat / suḷu

གལ་གནད་ཁུང་ཀུའི

gel né chung kü

ku̇ḍā / kecoṭi / ṇōvēdagat / suḷu

གལ་གནད་ཁུང་བའི

gel né chungwé

ku̇ḍā / kecoṭi / ḍvitīyika / ṇōvēdagat / suḷu

ཁུངས་མེད

khung mé

ṇōvēdagat / nis̄sāra

དཀོན་དཀྱགས

kön drak

ku̇ḍā / kapā / ku̇ḍā / kecoṭi / kalātūrakin / ḍuṛsṭha / ḍuṛlaha / ṇōvēdagat / suḷu / hiṅaya / hiṅayak

སྒྲ་གདངས་དམའ་བ

dra dang mawa

ku̇ḍā / kecoṭi / ṇōvēdagat / suḷu

ནོ་ས་ཊ་ལ་ཀ་ཡ་ལ *noun*

naeāsaælakailala

བདག་འཛིན་མེད་པ

dandzin mé pa

བཀོ་བཞག་པ

ko zhak pa

སྣང་མེད་བཞག་པ

nang mé zhak pa

ནོ་ཧཱ་ཀཱ *adj*

naeāhaækai

མི་སྲིད་པའི

mi si pé

abhāvya / ṇōhāka

མི་སྲིད་པ

mi sidpa

abhāvya / ṇōhāka

སྲིད་པ་མ་ཡིན་པ

si pa ma yin pa

abhāvya / ṇōhāka

ལ་ཁག་དྲགས

la khak drak

gāsṭu / vadha / ṇōhāka

པཾ་ཀུ *noun*

paṁgau

ཡོངས་རྫོགས

yong dzok

paṁgu / ūraṇma / kavya / kaṭlak / dāṇvīma / mūḷ / mūḷ / vaṭayē / siyalu / siyalu / siyalum / siyalum / samasta / samasta / sampūrṇa / sampūrṇa / havul / paripūrṇa

དཔེ

pé

paṁgu / ādarśa / kaṭlak / raṭāva / paraṇa / pettak / niyaḍi / dāṇvīma / nidarśana / havul

རྟགས་སྒྱོད་ཅི

rup chö ni

paṁgu / kaṭlak / dāṇvīma / havul

རྩོང་ཕྱགས

tong chak

paṁgu / kaṭlak / dāṇvīma / havul

རྩོང་མ

tongam

paṁgu / kaṭlak / dāṇvīma / havul

རྩོ་ཆ

top cha

paṁgu / kaṭlak / dāṇvīma / havul

རྩོ་སྐལ

top kel

paṁgu / kaṭlak / dāṇvīma / havul

མཉམ་རྟགས་འབད་ཅི

nyam rup bé ni

paṁgu / kaṭlak / dāṇvīma / havul

རྩོ

tsé

paṁgu / upādhiya / kaṭlak / kvōṭāṇṭam / dāṇvīma / parimāṇa / piyavaṭak / viśālatvaya / havul / prramāṇaya

རང་སྐལ

rang kel

paṁgu / kaṭlak / dāṇvīma / havul

གཞན་ལུ་སྣབ་ཅི

zhen lu lap ni

paṁgu / kaṭlak / dāṇvīma / havul

འཕྲལ་སྟོན་པའི་ཚིག ཕྱོགས

trap tön pé tsik chok

paṁgu / kaṭlak / dāṇvīma / havul

ཡན་ལག ཆ་ཤས

yen lak cha shé

paṁgu / kaṭlak / dāṇvīma / mūḷadravyaya / havul

ཡན་ལག ཆ་ཕྲན

yen lak cha tren

paṁgu / kaṭlak / dāṇvīma / havul

འཕྲལ་སྟོན་པའི་ཚིག

trap tön pé tsik

paṁgu / kaṭlak / dāṇvīma / havul

སྒོ་སྐར་གྱི་འཕྲལ་རྩེད

dö gar gyi trap tsé

paṁgu / kaṭlak / dāṇvīma / havul

བམ་རྩན

bam tsen

paṁgu / ēṭkakaya / kōṭaṭa / kaṭlak / dāṇvīma / havul

ཕྱ་སྐལ

cha kel

paṁgu / kaṭlak / dāṇvīma / havul

ཆ་ཤས

cha shé

paṁgu / kōṭaṭa / kaṭlak / paraṇa / pettak / dāṇvīma / saṁrvakaya / saṁrvakayak / havul

སོ་སོར་འཕྲལ་ཅི

so sor chel ni

paṁgu / kaṭlak / dāṇvīma / havul

དམ་དུམ

dam dum

paṁgu / kaṭlak / paraṇa / pettak / dāṇvīma / havul

མང་ཉུང

mang nyung

paṁgu / kaṭlak / dāṇvīma / viśālatvaya / havul / prramāṇaya

བསྡོམ་ཐེ་ཐྲོད་ཅི

dom té chö ni

paṁgu / kaṭlak / dāṇvīma / havul

བ་དུམ

dra dum

paṁgu / kaṭlak / paraṇa / pettak / dāṇvīma / havul

སྐལ་ལྭ

kalwa

paṁgu / kaṭlak / dāṇvīma / havul

ཕྱམ་ཕྱིམ

cham chim

paṁgu / kaṭlak / paraṇa / pettak / dāṇvīma / havul

ལ་སྐལ

la kel

paṁgu / kaṭlak / dāṇvīma / havul

དུམ་བུ

dum bu

paṁgu / kaṭlak / paraṇa / pettak / dāṇvīma / havul

བགྷ་བཤད་རྒྱབ་ཅི

go sha kyap ni

paṁgu / kaṭlak / dāṇvīma / havul

བགྷ་བཤད

go sha

paṁgu / aṁśaya / kaṭlak / dāṇvīma / havul

 བགོ་ནི

go ni

පංගු / කැල්ලක් / පැතිරීම / දැන්වීම / හවුල්

བགོ་སྐལ

go kel

පංගු / කැල්ලක් / දැන්වීම / හවුල්

පංතිය *noun*

paṁtaiya

ཚན

tsen

පංතිය / පොකුරු / කඹය / වර්ගය / සංගමය / සමූහයක් / ස්වභාවය / ප්‍රවර්ගය

གྲས

dré

පංතිය / වර්ගය / ස්වභාවය / ප්‍රවර්ගය

རིགས་གཅིག་དྲག་རིམ

rik chik drak rim

පංතිය / ප්‍රවර්ගය

པར་ཡིག་ཡི་གུ

par yik yi gu

පංතිය / වර්ගය / ස්වභාවය / ප්‍රවර්ගය

དཔྱ་བ

yewa

පංතිය / අසමානතාව / ක්‍රමය / චරිත / නෝවර්ස් / වෙනස / වර්ගය / ස්වභාවය / ප්‍රවර්ගය

དཔྱ་ཁག

yé khak

පංතිය / අංශය / වර්ගය / ස්වභාවය / ප්‍රවර්ගය

དཔྱ་སྡེ

yé dé

පංතිය / වර්ගය / ස්වභාවය / ප්‍රවර්ගය

མཚུངས་སྡེ

tsung dé

පංතිය / ප්‍රවර්ගය

དཔྱ་ཁག་དཔྱ་རྣམ

yé khak yé nam

පංතිය / වර්ගය / ස්වභාවය / ප්‍රවර්ගය

རིགས

rik

පංතිය / ක්‍රමය / චරිත / නෝවර්ස් / පවුලේ / විස්තරය / වර්ගය / සාමාජික / ස්වභාවය / ප්‍රවර්ගය

སློབ་ཚན

lop tsen

පංතිය / පාඩම / විනය / හික්මීම / ප්‍රවර්ගය

སློབ་རིམ

lop rim

පංතිය / වසර / වාර්ෂිකව / ප්‍රවර්ගය

སྡེ་ཚན

dé tsen

පංතිය / කල / කොටස / කණ්ඩායම / පවුලේ / පාසල් / හර්ඩ් / ප්‍රවර්ගය

ཁྱད་རྣམ

khyé nam

පංතිය / අයිතිය / ගුණාත්මක / තත්ත්ව / දේපල / පේදුරු / නිපැයුම / වර්ගය / සතුව / සන්තකය / ස්වරූපයක් / ස්වභාවය / හැඩය / ප්‍රවර්ගය

སློབ་སྡེ

lop dé

පංතිය / ප්‍රවර්ගය

འདྲ་སྡེ

dra dé

පංතිය / සංගමයේ / සංසදය / සමාජය / ප්‍රවර්ගය

རྡོ་རིམ

dö rim

පංතිය / ප්‍රවර්ගය

རིགས་གཅིག

rik chik

පංතිය / ප්‍රවර්ගය

පක්ෂය *noun*

pakaṣa

གསོལ་སྟོན

söl tön

උළෙල / පක්ෂය / පාර්ශවය

ཤོ་ཁག་ཕྱེ་ཚན

sho khak dé tsen

පක්ෂය / පාර්ශවය

ཚོགས་པ

tsok pa

පක්ෂය / සංගමයේ / සංසදය / සමාජය / හවුල් / පාර්ශවය

སྲིད་དོན་ཚོགས་པ

si dön tsok pa

කොංග්‍රසය / පක්ෂය / පාර්ශවය

ཟས་སྟོན

zé tön

පක්ෂය / පාර්ශවය

පක්ෂය *noun*

pakaṣaya

དགའ་སྟོན

ga tön

අනතුර / අවස්ථාව / උළෙල / කානිවල් / පක්ෂය / සැමරුම / හේතුව / පාර්ශවය

དུས་སྟོན

dü tön

උළෙල / උත්කර්ෂවත් / උත්සවය / පක්ෂය / සිද්ධිය / සැමරුම / පාර්ශවය

පක්ෂව *verb*

pakaṣava

ཕན་ཐོགས་ནི

pen tok ni

පක්ෂව / සහාය

ཕན་པ

pen pa

පක්ෂව / ලාභය / සහාය / ප්‍රතිලාභ

ཕན་ནི

pen ni

පක්ෂව / සහාය

རྒྱབ་ཐག་རྒྱབ་རྟེན

gyap tak gyap ten

පක්ෂව / සහාය / සහයෝගය

ཕན་བཏགས་ནི

pen tak ni

පක්ෂව / ලාභය / සහාය / ප්‍රතිලාභ

ཕན་གྲོགས

pen drok

පක්ෂව / සහාය

ཕན་ཐོགས

pen tok

ආශිර්වාදය / පක්ෂව / ලාභය / සහාය / ප්‍රතිලාභ

རོགས་རམ

rok ram

පක්ෂව / සහාය

རོགས་རམ་འབད་ནི

rok ram bé ni

පක්ෂව / සහාය

རྩྭ

rup

පක්ෂව / සහාය

གསོ་ནི

so ni

පක්ෂව / සහාය / සහයෝගය

བཏེག་སྐྱོར

tek kyor

පක්ෂව / සහාය / සහයෝගය

བཏེག་ནི

tek ni

ආලෝකවත් / පක්ෂව / සහාය / සහයෝගය

གཟུང་རྟེན

zung ten

පක්ෂව / සහාය / සහයෝගය

ཁུངས

khung

පක්ෂව / සහාය / සහයෝගය

ཕན་འདེབས་འབད་ནི

pen dep bé ni

පක්ෂව / සහාය

བཏེག་གསོ་དངུལ

tek so ngül

පක්ෂව / සහාය / සහයෝගය

རྒྱབ་སྐྱོར

gyap kyor

පක්ෂව / සහාය / සහයෝගය

ཕན་འདེབས

pen dep

පක්ෂව / දායකත්වය / සහාය

ལྷ་འབད་མི

la bé mi

පක්ෂව / සහාය

ཆ་རོགས

cha rok

පක්ෂව / යෝජනාව / මිතුරා / සංගමයේ / සංසදය / සමාගම / සමාජය / සහාය / සහකාරිය / සහෝදරයා / ස්ථාවර

ཆ་རོགས་འབད་ནི

cha rok bé ni

පක්ෂව / සහාය / සහයෝගය

གྲོགས་རམ

drok ram

පක්ෂව / යෝජනාව / දායකත්වය / සහාය / සහයෝගය

གྲོགས་རམ་འབད་ནི

drok ram bé ni

පෙර / ඉදිරියට / පක්ෂව / සහාය

རྒྱབ

gyap

ආපසු / පක්ෂව / පිටුපස / පසුබැස / සහාය / සහයෝගය

རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི

gyap kyor bé ni

පක්ෂව / ඡන්ද / තෝරා / තෝරන්න / සහාය / සහයෝගය

རྒྱབ་ཐག

gyap tak

පක්ෂව / සහාය / සහයෝගය

ཀང་རྟེན

kang ten

පක්ෂව / සහාය / සහයෝගය

སྐྱབས་གཟིགས

kyap zik

අනුකම්පාව / පක්ෂව / දයාව / මර්සි

ལག་རྟེན་ཟླ་བུ

lak ten ta bu

පක්ෂව / සහාය / සහයෝගය

སྙིང་རྗེ

nying jé

අනුකම්පාව / පක්ෂව / දයාව / මර්සි / සානුකම්පිත / හදවත

ཕན

pen

පක්ෂව / සහාය

གྲོགས་རམ་བྱིན་ནི

drok ram jin ni

පක්ෂව / සහාය / සහයෝගය

པཀ་ཀ། noun
pacaca

དམག་གི་རྩེ་རྩོན།
mak gi tsé tön

གཟུགས་ཁར་ཁབ་བཙས་ཀྱི་རི་མོ།
zuk khar khap tsap kyi ri mo

དམག་རྩོན།
mak tön

བཙས་རི།
tsap ri

པཊ་ཀ། noun
paṭaka

རྩ་རྒྱུ།
tsa gyü

པཊ་ལ། noun
paṭala

རྐྱི་པཱཀ།
kyi pak

སྲུང་ཁེབས།
sung khep

པཊ་ལ་བ། verb
paṭalavaā

ངོ་འཛོལ་ནི།
ngo dzöl ni

མགུ་རྨོང་ནི།
gu mong ni

མགུ་འཐོམ་ནི།
gu tom ni

པཊ་ཧཱ་ནི། prep
paṭahaænai

ལོག་སུ
lok su
ཕ་ཐང་དུ
kha té du
ཀྱབ་འགལ་དུ
gyap gel du
ལྷོག་ཁྱོག་ལུ
dok chok lu
དོན་ལུ
dön lu
ཕ་ཐང་ཀ། ཀ། ཀ།

පනත *noun*

panata

སྒྲོན་འབྲས།

tön dré

පනත / බලපෑම / නිපැයුම / නිෂ්පාදන / හැඟීම / ප්‍රතිඵල / ප්‍රතිඵලය

ལས་འབྲས།

lé dré

කර්මය / පනත / බලපෑම / හැඟීම / ප්‍රතිඵල

ལང་སྐོལ།

lé söl

පනත / බලපෑම / වැඩ / ලියවිල්ල / හැඟීම

ལང་སྐོལ་རྒྱབ་ནི།

lé söl kyap ni

අනුකරණය / පිටපත් / පනත / බලපෑම / වැඩ

སྦྱོར་བརྩེན་རྩེ་ནི།

lok nyen tsé ni

කාර්යාලය / පනත / බලපෑම / වැඩ

དམག་འཕགས

mak tap

අරගල / ක්‍රියාමාර්ග / රණ්ඩු / පනත / යුද්ධය / පියවර / ලියවිල්ල / සටන

རྣམ་སྨིན

nam min

පනත / බලපෑම / හැඟීම / ප්‍රතිඵල

སྣང་འཚར

nang char

පරිකල්පනය / නිරීක්ෂණ / පනත / දැක්ම / බලපෑම / සිතන්න / හැඟීම

རྣམ་འགྱུར་སྒྲོན་ནི།

nangyur tön ni

පනත / බලපෑම / වැඩ

ལྷ་གཡོག་གྲུབ་འབྲས

la yok drup dré

රැකියා / කම්කරු / කාර්යාලය / පනත / වැඩ / වැඩට / සේවා

ཤུགས

shuk

පනත / බලපෑම / බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ශක්තිය / හැඟීම / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය / ප්‍රබලතාවය

རྗེས་ཤུགས

jem shuk

පනත / බලපෑම / හැඟීම

སྟོབ་དབང་

top wang

අයිතිය / ඉල්ලුම / උචිත / කෙලින්ම / පනත / නිවැරදි / ශීර්ෂය / සුදුසු / හරියටම / හිමිකම

གཞིས་མཐུན

trim tün

අයිතිය / උචිත / කෙලින්ම / පනත / නිවැරදි / සුදුසු / හරියටම

རྩིས་འབྲས

tsi dré

පනත / බලපෑම / හැඟීම / ප්‍රතිඵල

བཙོན་འགྲུས་བགྱིད་ནི།

tsön drü kyé ni

රැකියා / කම්කරු / කාර්යාලය / පනත / වැඩ / වැඩට / සේවා

ཚོར་སྣང་

tsor nang

පනත / බලපෑම / හැඟීම

གཡས་ཕྱོགས་རྒྱ

yé chok kyi

අයිතිය / උචිත / කෙලින්ම / පනත / නිවැරදි / සුදුසු / හරියටම

གཡོག་རྒྱབ་ནི།

yok kyap ni

රැකියා / කම්කරු / කාර්යාලය / පනත / වැඩ / වැඩට / සේවා

ལས

lé

පාපය / ඉවතට / කර්මය / ක්‍රියාමාර්ග / පනත / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / පියවර / ලියවිල්ල / සිට

དངེས་བདེན

ngé den

අයිතිය / ආරක්ෂිත / උචිත / කෙලින්ම / පනත / නිවැරදි / නිරවද්‍යතාව / නිසැකවම / සුදුසු / සැබෑ / හරියටම

རྡོ་སྒར་འཕྲིན་ནི།

dö gar trap ni

කාර්යාලය / පනත / බලපෑම / වැඩ

འབད་ཐང

bé tang

පාර / කාර්මිකයා / ක්‍රියාමාර්ග / පනත / පාත් / මාර්ග / මාර්ගය / පියවර / ලියවිල්ල

བཅད་གྲིམས

cha trim

පනත / බලපෑම / වැඩ / ලියවිල්ල

དཀ་ཐོ་རང

da to rang

අකල් / අයිතිය / ඉක්මන් / උචිත / කඩිනමින් / කෙලින්ම / ක්ෂණිකව / පනත / මුල් / වේගවත් / නිවැරදි / වහාම / සුදුසු / හරියටම

ལྷ

la

අනියම් / රැකියා / කබාය / කම්කරු / කාර්යාලය / ක්‍රියාකාරකම් / පනත / දෙයක් / බලපෑම / වැඩ / වැඩට / වස්තුව / ලියවිල්ල / ව්‍යාපාරය / ව්‍යාපාරික / ව්‍යාපාරයක් / සේවා / ප්‍රියතම

བདེན་པ

den pa

අයිතිය / ඇත්ත / උචිත / කෙලින්ම / පනත / නිවැරදි / විශ්වාසවන්ත / සත්‍යය / සුදුසු / සැබෑ / හරියටම

ལྷ་གཡོག

la yok

රැකියා / කම්කරු / කාර්යාලය / පනත / නමස්කාරය / වැඩ / වැඩට / සේවා / සේවයේදී

དྲང་པོ

drang po

අඛණ්ඩතාවය / අයිතිය / අයිතිය / අවංක / අවංක / අවංකව / උචිත / උචිත / කෙලින්ම / කෙලින්ම / පනත / පනත / නිවැරදි / නිවැරදි / විශ්වාසවන්ත / සත්‍යය / පිරිසිදු / සුදුසු / සුදුසු / සැබෑ / හරියටම / හරියටම

དྲང་པོ

drang po

අඛණ්ඩතාවය / අයිතිය / අයිතිය / අවංක / අවංක / අවංකව / උචිත / උචිත / කෙලින්ම / කෙලින්ම / පනත / පනත / නිවැරදි / නිවැරදි / විශ්වාසවන්ත / සත්‍යය / පිරිසිදු / සුදුසු / සුදුසු / සැබෑ / හරියටම / හරියටම

དྲང་པོར

drang por

අයිතිය / ඇත්තටම / උචිත / කෙලින්ම / පනත / නිවැරදි / සුදුසු / හරියටම

འབྲས་བུ

dré bu

රැකියා / කම්කරු / කාර්යාලය / පනත / බලපෑම / වැඩ / වැඩට / සේවා / හැඟීම / ප්‍රතිඵල

བྱ་ལེན

ja len

ක්‍රියාමාර්ග / පනත / පියවර / ලියවිල්ල

བྱ་བ

jawa

රැකියා / කඩදාසි / කම්කරු / කාර්යාලය / ක්‍රියාකාරකම් / ලේඛනගත / පනත / බලපෑම / වැඩ / වැඩට / ලියවිල්ල / සේවා

བྱེད་ལས

jé lé

ක්‍රියාමාර්ග / පනත / පියවර / ලියවිල්ල

རྗེས

jem

පනත / බලපෑම / වැලි / හැඟීම

ལྷ་བྱ་འཕགས་ནི།

la ja tap ni

රැකියා / කම්කරු / කාර්යාලය / පනත / වැඩ / වැඩට / සේවා

རྐུགས་འབྲས

kuk dré

පනත / බලපෑම / හැඟීම / ප්‍රතිඵල

ལྷ་འབད་ནི།

la bé ni

රැකියා / කම්කරු / කාර්යාලය / පනත / බලපෑම / මාර්තු / වැඩ / වැඩට / සේවා

གྲུབ་འབྲས

drup dré

පළතුරු / පනත / බලපෑම / නිෂ්පාදන / හැඟීම / ප්‍රතිඵල / ප්‍රතිඵලය

དང་ལེན

dang len

ක්‍රියාමාර්ග / පනත / පියවර / ලියවිල්ල

පනස් *num*

panasa

ལྔ་བཅུ

nga chu

පනාව *verb*

panaāva

རྟ་ཤད་རྒྱབ་ནི།

ta shé kyap ni

མགུ་ཤད་རྒྱབ་ནི།

gu shé kyap ni

བལ་ཤད་ནི།

bel shé ni

མགུ་ཤད

gu shé

බිරස් / පනාව

පඳුරු *noun*

pañdaurau

སྦང་ཚལ

pang tsel

පඳුරු / බුෂ් / බිරස්

ཚལ་མ

tsel ma

දැව / පඳුරු / බුෂ්

පපුව *noun*

papauva

སྒམ

gam

පෙප / කොටුව / පපුව

ཕ་སྒོར

ba gor

පෙප / කොටුව / පපුව

བྱང་ཁོག་གྲོམ

jang khok drom

පෙප / කොටුව / පපුව

ཨོཾ

om

පියයුරු / කිරි / පපුව

བྱང་ཁོག

jang khok

පෙප / කොටුව / පපුව

དྲུ

dru

කොටුව / කෝණය / පපුව

གྲོམ་ནང་བཙུག་ནི།

drom nang tsuk ni

පෙප / කොටුව / පපුව

མཛོག་ཁྱེ་ཁྱེ་ནི།

dzok khyé jé ni

පෙප / කොටුව / පපුව

ཕྱགས་གྲོམ

chak drom

කොටුව / කඳ / පපුව

གྲོམ

drom

පෙප / කොටුව / පපුව

པමණක් *adj*

pamaṇaka

མི་མེད་པའི

mi mé pé

අඩිය / තනිකම / තනිවම / පමණක්

ཕྱད་རྩོག་གཅིག་གཉེན་མ་རྒྱབ་པའི

pü dok chik nyen ma kyap p

අඩිය / අද්විතීය / අසමසම / අනන්ය / තනි / තනිවම / පමණක්

རྒྱང་མ་གཅིག་གཅིག་ཕུར

kyangam chik chik pur

අඩිය / තනිවම / පමණක්

གཞན་མ་མཚུངས

zhen ma tsung

අද්විතීය / අසමසම / අනන්ය / පමණක්

གཞན་ཁར་མེད་པའི

zhen khar mé pé

අද්විතීය / අසමසම / අනන්ය / පමණක්

ཡ་རྒྱང་

ya kyang

අඩිය / තනිවම / පමණක්

ཙམ་ཅིག་གིས

tsam chik gi

ཕྱད་རྩོག་གཅིག

pü dok chik

අඩිය / අද්විතීය / අසමසම / අනන්ය / ඒකකය / තනි / තනිවම / පමණක්

དམིགས་བསལ་གྱི

mik sel gyi

අද්විතීය / අසමසම / අසාමාන්ය / අනන්ය / පමණක් / නිශ්චිත

རྐང་མཐིལ

kang til

අඩිය / අද්විතීය / අසමසම / අනන්ය / පමණක්

ཆ་རོགས་མེདཔ

cha rok medpa

අඩිය / තනිවම / පමණක්

ཉག་རྒྱང་

nyak kyang

අඩිය / අද්විතීය / අසමසම / අනන්ය / ඝන / තනිවම / මුළු / පමණක් / සියලු / සියලුම / සමස්ත / සම්පූර්ණ

འབྲུལ་སྐྱོང་ཤོག་འཛིན་ལྟ་བུ

drül kyö shok dzin ta bu

අඩිය / අද්විතීය / අසමසම / අනන්ය / තනි / තනිවම / පමණක්

རྒྱང་པོའི

kyang pö

අඩිය / අද්විතීය / අසමසම / අනන්ය / තනි / තනිවම / පමණක්

རྒྱང་མ་གཅིག་གིས

kyangam chik gi

ལམ་ཕྱོགས་གཅིག་གི

lam chok chik gi

අඩිය / අද්විතීය / අසමසම / අනන්ය / තනි / තනිවම / පමණක්

ལྷམ་མཐིལ

lham til

අඩිය / අද්විතීය / අසමසම / අනන්ය / පමණක්

མི་གཅིག་གི་དོན་ལུ

mi chik gi dön lu

අඩිය / අද්විතීය / අසමසම / අනන්ය / තනි / තනිවම / පමණක්

གྲོགས་མེད་པའི

drok mé pé

අඩිය / අද්විතීය / අසමසම / අනන්ය / තනි / තනිවම / පමණක්

པයින් *noun*

payaina

སྟོང་པུ

tong pu

པරණ *adj*

paraṇa

རྒན་རྒས

gen gé

དྲ་དུམ

dra dum

පංගු / කැල්ලක් / පරණ / පෙත්තක් / දැන්වීම / හවුල්

སྒོར་ལྷོག་ནི

gor lhok ni

කැල්ලක් / පරණ / පෙත්තක්

བཏོག་ནི

tok ni

කැපීමේ / කාමරය / කැල්ලක් / පරණ / පෙත්තක්

དུམ་བུ

dum bu

පංගු / කැල්ලක් / පරණ / පෙත්තක් / දැන්වීම / හවුල්

དམ་དུམ

dam dum

පංගු / කැල්ලක් / පරණ / පෙත්තක් / දැන්වීම / හවුල්

ཕྱམ་ཕྱིམ

cham chim

පංගු / කැල්ලක් / පරණ / පෙත්තක් / දැන්වීම / හවුල්

ཆག་དུམ

chak dum

කල්ලි / කැල්ලක් / පරණ / පෙත්තක්

ཆ་ཤེས

cha shé

පංගු / කොටස / කැල්ලක් / පරණ / පෙත්තක් / දැන්වීම / සංරචකය / සංරචකයක් / හවුල්

དཔེ

pé

පංගු / ආදර්ශ / කැල්ලක් / රටාව / පරණ / පෙත්තක් / නියැදි / දැන්වීම / නිදර්ශන / හවුල්

དང་ཕྱེ

dang pü

පැරණි / පරණ / පැනීම / සම්භාව්‍ය

පරපෝෂිත *noun*

parapaeāṣaita

གཞན་བརྟེན་སྲིན་འཚུས

zhen ten sin bupa

བརྟེན་ཆགས

ten chak

පරම්පරාගත *adj*

paramaparaāgata

རྟིང་བདའ་བའི

ting dawé

ཤྭལ་འཛིན་གྱི

shül dzin gyi

ངར་སྲོལ

ngar söl

උරුමය / පරම්පරාගත / සම්ප්‍රදායය

བརྒྱུད་འཛིན་གྱི

gyü dzin gyi

བརྒྱུད་པའི

gyü pé

පරම්පරාගත / වාර්ගික

පරම්පරාව *noun*

paramaparaāva

བཟོ་འདོན

zo dön

උත්පාදනය / ක්‍රියාවලිය / නිපැයුම / පරම්පරාව / නිෂ්පාදන

མི་རྩོག་དུས་མཉམ་པ

mi tok dü nyam pa

උත්පාදනය / පරම්පරාව

བཟོ་སྒྲུན

zo trün

ඉදි / උත්පාදනය / ගොඩනැගිලි / නිපැයුම / පරම්පරාව / නිෂ්පාදන / නිෂ්පාදන

མི་རབས

mi rap

උත්පාදනය / පරම්පරාව

སྐྱེད་སྒྲུན

kyé trün

උත්පාදනය / පරම්පරාව

མི་རྩོག

mi tok

උත්පාදනය / පරම්පරාව

පරවියා *noun*

paravaiyaā

ཕུ་ཏྲེ

pu tré

ཕུག་རོན

puk rön

ཏི་ལི་རྒྱལ་མོ

ti li gyalmo

ཏི་ཏི་རྒྱལ་མོ

ti ti gyalmo

ཞི་མོས་ཅན

zhi mö chen

བདེ་སྐྱིད་དམ་ཞི་བདེ་ཁོ་ན་ལྡ་དགའ་བའི

dé kyi dam zhi dé kho na lu

පර්යන්තය *noun*

parayanataya

ལྷོག་རྒྱུན་མཐུད་ས

lok gyün tü sa

འཐོན་འཛུལ་ས་ཁོངས

tön dzül sa khong

ལྷོག་རིག་མཐུད་འཕྲུལ

lok rik tü trül

འཕོ་གནས

po né

පර්යේෂක *noun*

parayaeṣaka

ཞིབ་འཛུག་པ

zhip juk pa

ཞིབ་འཚོལ་འབད་མི

zhip tsöl bé mi

ཞིབ་འཚོལ་པ

zhip tsöl pa

පර්යේෂණ *verb*

parayaeṣaṇa

ཞིབ་འཛུག་འབད་ནི

zhip juk bé ni

පාලන / පරීක්ෂා / ගවේෂණ / ගවේෂණය / චෙක්පත / ටෙස්ට් / විභාගය / සමීක්ෂණ / සෙවුම් / සොයන්න / පර්යේෂණ

ཞིབ་འཚོལ

zhip tsöl

සමීක්ෂණ / පර්යේෂණ

ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི

zhip tsöl bé ni

ගවේෂණ / සමීක්ෂණ / සෙවුම් / සොයන්න / පර්යේෂණ

පරාක්‍රමවත් *adj*

paraākramavata

དབང་ཚད་ཅན

wang tsé chen

පරාක්‍රමවත් / බලවත් / බලසම්පන්න / ශක්තිමත් / ප්‍රබල

སྟོབས་ཤུགས་ཅན

top shuk chen

පරාක්‍රමවත් / බලවත් / බලසම්පන්න / ශක්තිමත් / ප්‍රබල

སྟོབས་ཅན

top chen

පරාක්‍රමවත් / බලවත් / බලසම්පන්න / බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ශක්තිමත් / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය / ප්‍රබල

ཤུགས་ཅན

shuk chen

අසාධ්‍ය / උග / උග්‍ර / පරාක්‍රමවත් / තදබල / දැඩි / දළ / දරුණු / දුෂ්කර / බර / බරපතල / බලවත් / බලසම්පන්න / වේදනාකාරී / ශක්තිමත් / සියුම් / ප්‍රබල

պարաջայա *noun*

paraājaya

པམ་ཁ

pam kha

ཤོར་བ

shorwa

རྒྱལ་ཁ་ཤོར་བ

gyel kha shorwa

պարաջիթայա *noun*

paraājaitayaā

རྒྱུ་པོག་མི

gü pok mi

པམ་མི

pam mi

պարիկաթնայա *noun*

paraikathanaya

སྐྱོན་བརྗོད

kyön jö

অবমান / পরিকথনয় / গাস্তু / চোদনাব / দেবাপহাস / সদহাট

བསམ་འཆར

sam char

অদহস / পরিকথনয় / জনমত / দুনুম

བསམ་བཀོད

sam kö

պարիկալպանայա *noun*

paraikalapanaya

སྣང་བ

nangwa

রূপ / পরিকল্পনয় / তত্ত্বয় / বলপূম / সিতন্ন / স্থানয় / হুঞীম / পিন্তারু

སེམས་ཁར་འཆར་ནི

sem khar char ni

পরিকল্পনয় / সিতন্ন

བསམ་པ

sam pa

কদিম / পরিকল্পনয় / সিতন্ন

བསམ་ནི

sam ni

পরিকল্পনয় / সিতন্ন

མེད་བསམ་གཏང་ནི

no sam tang ni

পরিকল্পনয় / ঙসীঙলয়েন্ / সিতন্ন

མེད་ནི

no ni

অবঙোধয় / পরিকল্পনয় / তেংরুম্ / বলাপোরোত্তুব / বলাপোরোত্তুবেন্ / ঙসীঙলয়েন্ / সিতন্ন / হোপ্

སྣང་འཆར

nang char

পরিকল্পনয় / নিরিক্ষণ / পনত / দুক্ম / বলপূম / সিতন্ন / হুঞীম

དམིགས་སྣང

mik nang

পরিকল্পনয় / সিতন্ন

འཆར་བ

charwa

পরিকল্পনয় / সিতন্ন

མེད་བསམ

no sam

অদহস / অভিপ্রায় / অরমুণ / ঙুলক্ক / কদিম / কদিম / পরিকল্পনয় / জনমত / দুনুম / ভাবনা / বস্তুব / সিতন্ন

պարիգանակա *noun*

paraigaṇaka

ཀམ་པིའུ་ཏ

kam piu ta

պարիչայա *noun*

paraicaya

ལྷག་རྩལ

lü tsel

অভ্যাস / পরিচয় / ব্যায়াম

བསྟར་སྦྱོང་འབད་ནི

tar chö bé ni

অভ্যাস / পরিচয়

རྩལ་སྦྱོང་འབད་ནི

tsel jong bé ni

অভ্যাস / পরিচয়

བསྟར་སྦྱོང

tar chö

অভ্যাস / পরিচয় / ব্যায়াম

གཤིས་ལུགས

shi luk

অভ্যাস / পরিচয় / চরিত / নেংচর্স্ / স্বভাবয় / পুহুণ্ণু

དམག་རྩལ

mak tsel

অভ্যাস / উপক্রময় / পরিচয় / ব্যায়াম

དམག་སྦྱོང

mak jong

অভ্যাস / পরিচয় / ব্যায়াম

ལུགས་སྒོལ

luk söl

অভ্যাস / উত্সবয় / পরিচয় / পোদু / মোস্তর / ব্লাসিতা / সুপুরুদু / সামান্যয় / পুহুণ্ণু

ལྷག་སྦྱོང

lü jong

অভ্যাস / যোগা / পরিচয় / ব্যায়াম

ལག་བསྟར་འབད་ནི

lak tar bé ni

অভ্যাস / পরিচয়

ལག་ལེན་འཕད་ནི

lak len tap ni

অদাঙ / অভ্যাস / ক্রিয়াবলিয় / পরিচয় / ভাবিতয় / পাব্বিব্বি

ལག་ལེན

lak len

অভ্যাস / গৌল্বিম / পরিচয় / মেহেয়ুম / ব্যায়াম / পুহুণ্ণু

ཁྱད་རིག་གི་ལ

khyé rik gi la

অভ্যাস / পরিচয় / বৃত্তীয় / বৃত্তীনিয়েন্ / পুহুণ্ণু

སྦྱོང་ལ

jong la

অভ্যাস / ক্রিয়াকারকম্ / পরিচয় / ব্যায়াম / পুহুণ্ণু

སྦྱང་བ

jangwa

অভ্যাস / পরিচয় / ব্যায়াম / পুহুণ্ণু

སྦྱོང་བདར

jong dar

অধ্যয়নয় / অধ্যয়নিক / অভ্যাস / পরিচয় / পুহুণ্ণু

ལྷག་སྦྱོང་འབད་ནི

lü jong bé ni

অভ্যাস / পরিচয়

ཀཱོ་པོ་དྲུང་འཚོ་དང་ཁྲིམས་རྩོད་པའི་ཁྱད་ཆོས

tsowo drung tso dang trim ts

পরিচয় / পুহুণ্ণু

պարիչաեդայա *noun*

paraicachaedaya

དུས་སྐབས

dü kap

অনন্তুর / অবস্থাব / অবস্থাবেং / কালয় / কালগুণ / যুগয় / পরিচ্ছেদয় / দিন / পেঁদুরু / বেলাব / বয়স্গত / হেতুব

ལེའུ

leu

պարիռատա *noun*

paraiṇata

དྲན་པ

dren pa

গন্ধয় / পরিণত / মতকয় / বিলবুন্ / নাসয় / সেলকিলিমত্ / সুবদ্ / সুবদিন্

དུས་སྨིན

dü min

དུས་རན

dü ren

དུས་ཚང

dü tsang

ན་ལྷག ན་ལོན

na khuk na lön

պարիռամայա *noun*

paraiṇaāmaya

གསར་བཟོ

sar zo

পরিণাময় / বিকাশয় / বর্ধনয় / সংবর্ধন / প্রগতি

ཡར་སྐྱེ

yar kyé

পরিণাময় / বিকাশয় / বর্ধনয় / সংবর্ধন

ཡར་རྒྱས

yar gyé

পরিণাময় / বিকাশয় / বর্ধনয় / সংবর্ধন / প্রগতি / প্রগতি

བཟོ་བཟུན་གོང་འཕེལ

zo trün gong pel

পরিণাময় / বিকাশয় / বর্ধনয় / সংবর্ধন / প্রগতি

རིམ་འགྱུར

rim gyur

পরিণাময় / বিকাশয় / বর্ধনয় / সংবর্ধন

འཕེལ་འགྱུར

pel gyur

পরিণাময় / বিকাশয় / বর্ধনয় / সংবর্ধন

གོང་འཕེལ

gong pel

পরিণাময় / বিকাশয় / বর্ধনয় / সংবর্ধন / প্রগতি

ཡར་འཕར

yar par

ঊর্দ্ধমনয় / পরিণাময় / বিকাশয় / বর্ধনয় / সংবর্ধন / প্রগতি

གསར་འཛིན

sar tön

পরিণাময় / বিকাশয় / বর্ধনয় / সংবর্ধন / প্রগতি

परित्याग *noun*

paraitayaāga

སྨོན་སྒྲུབ

ngön jang

තෑගි / परित्याग / හැකියා / හැකියාව

རིག་རྩལ

rik tsel

කලා / තෑගි / परित्याग / හැකියා / හැකියාව

ཁྱོས་མ

khyosam

තෑගි / परित्याग / හැකියා / හැකියාව

ཁེ་ཏོག་ཏོ

khé tok to

තෑගි / परित्याग / හැකියා / හැකියාව

སྦྱིན་པ

jin pa

පුණ්‍ය / තෑගි / परित्याग

ཕྱོགས་གྲུབ

chok drup

තෑගි / परित्याग / ධාරිතා / බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / සුදුසු / සම්පත් / හැකියා / හැකියාව / හැකියාව / ප්‍රරවණ්ඩ / ප්‍රරවණ්ඩත්වය

ཕྱག་མཛལ

chak jel

තෑගි / परित्याग / හැකියා / හැකියාව

ཞལ་འདེལས

zhendep

තෑගි / परित्याग / දායකත්වය

འཇོན་ཐང

jön tang

කාර්යක්ෂමතාව / තෑගි / परित्याग / ධාරිතා / හැකියා / හැකියාව

परिधिय *noun*

paraidhaiya

མཐའ་རྒྱ

ta gya

མཐའ་འཁོར་གྱི་རྩེ

ta khor gyi tsé

འཁོར་རྒྱ

khor gya

ཕྱི་མཐའི་རྩེ

chi té tsé

परिपालक *noun*

paraipaālaka

བདག་སྐྱོང་པ

dak kyong pa

བདག་སྐྱོང

dak kyong

परिपालनय / परिपालक

परिपालनय *verb*

paraipaālanaya

བཀྱུད་ནི

gyü ni

परिपालनय / කළමනාකරණ / හැසිරීම

གཞས་བཏོན་ནི

zhé da tön ni

परिपालनय / කළමනාකරණ / හැසිරීම

ཆུ་འཁྱིད་ནི

na khyi ni

परिपालनय / නායකත්ව / කළමනාකරණ / පෙරමුණ / හැසිරීම

ཆོས་ལམ་སྟོན་ནི

chö lam tön ni

परिपालनय / කළමනාකරණ / හැසිරීම

ལམ་སྟོན་ནི

lam tön ni

परिपालनय / කළමනාකරණ / හැසිරීම / ප්‍රදර්ශනය / පෙන්වන්න

འགྲོ་འདྲེན

go dren

परिपालनय / කළමනාකරණ / සංවිධානය

འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནི

dzin kyong bé ni

परिपालनय / කළමනාකරණ

བདག་སྐྱོང

dak kyong

परिपालनय / परिपालक

བདག་སྐྱོང་འཐབ་ནི

dak kyong tap ni

परिपालनय / කළමනාකරණ

འགྲོ་འདྲེན་འཐབ་ནི

go dren tap ni

परिपालनय / කළමනාකරණ / සංවිධානය / හැසිරීම

परिपूर्ण *noun*

paraipaūraṇa

ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ

yong su dzok pa

परिपूर्ण / परिपूर्णत्वय

ཡང་དག་ཕྱལ་ཕྱིན

yang dak pül chin

ཡོངས་རྫོགས

yong dzok

පංගු / ඉරණම / කවය / කෑල්ලක් / දැන්වීම / මුළු / මුළු / වටයේ / සියලු / සියලු / සියලුම / සියලුම / සමස්ත / සමස්ත / සම්පූර්ණ / සම්පූර්ණ / හවුල් / परिपूर्ण

ཡང་དག་བཟོ་ནི

yang dak zo ni

ཡང་དག་པ

yang dak pa

परिपूर्ण / परिपूर्णत्वय

མཐར་ཕྱིན་པ

tar chin pa

परिपूर्ण / परिपूर्णत्वय

ཕྱལ་ཕྱིན་བཟོ་ནི

pül chin zo ni

པ་མཐར་སོན་པ

pa tar sön pa

परिपूर्ण / परिपूर्णत्वय

པ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ

pa röl tu chin pa

परिपूर्ण / परिपूर्णत्वय

སྐྱོན་མེད་འཕྲུལ་མེད

kyön mé trül mé

ཚ་ཚང་བ

cha tsangwa

परिपूर्ण / परिपूर्णत्वय

ཚ་ཚང

cha tsang

කවය / මුළු / මුළු / වටයේ / සියලු / සියලු / සියලුම / සියලුම / සමස්ත / සමස්ත / සම්පූර්ණ / සම්පූර්ණ / परिपूर्ण

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ

pün sum tsok pa

ධනවත් / परिपूर्ण / परिपूर्णत्वय

परिपूर्णत्वय *noun*

paraipaūraṇatavaya

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ

pün sum tsok pa

ධනවත් / परिपूर्ण / परिपूर्णत्वय

ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ

yong su dzok pa

परिपूर्ण / परिपूर्णत्वय

ཚ་ཚང་བ

cha tsangwa

परिपूर्ण / परिपूर्णत्वय

མཐར་ཕྱིན་པ

tar chin pa

परिपूर्ण / परिपूर्णत्वय

པ་མཐར་སོན་པ

pa tar sön pa

परिपूर्ण / परिपूर्णत्वय

པ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ

pa röl tu chin pa

परिपूर्ण / परिपूर्णत्वय

ཡང་དག་པ

yang dak pa

परिपूर्ण / परिपूर्णत्वय

परिभोःजनय *verb*

paraibhaeājanaya

ཕྱོད་ནི

chö ni

අදාළ / අපද්‍රව්‍ය / परिभोःजनय / භාවිතය / පාවිච්චි

འཛད་ནི

dzé ni

පළඳින්න / परिभोःजनय

རྫོགས་ནི

dzok ni

අවසානය / परिभोःजनय / විනාශ

ཉེར་སྤྱོད་འབད་ནི

nyer chö bé ni

ཐལ་བར་བཟློག་ནི

telwar lak ni

འཕྲུང་ནི

tung ni

ඇති / परिभोःजनय / සොයා / සතුව

བཟའ་ནི

za ni

ආහාර / ඇති / කන්න / परिभोःजनय / සොයා / සතුව

परिभोःजनय *noun*

paraiebhaeājana

ཕྱོད་པ

chö pa

පාර / පාත් / परिभोःजनय / මාර්ගය / සතුට

ཉོ་ཕྱོད

nyo chö

ཟད་པ

zé pa

བད་ཀན་ལྷ་ཁང

bé ken lo chong

ཚད་

noun

paraimaāṇa

ས་

sang

ᱯᱚᱨᱤᱢᱟᱱ / ᱯᱤᱭᱚᱵᱚᱨᱚᱠ / ᱵᱮᱥᱚᱞᱚᱛᱚᱨ

ཚད་ཁྲག་ཚད་རིམ

bar tak bar rim

ᱯᱚᱨᱤᱢᱟᱱ / ᱯᱤᱭᱚᱵᱚᱨᱚᱠ

ཚད་བཏོན་གྱི

tsé tön ni

ᱨᱤᱫᱤᱢᱚᱞ / ᱯᱚᱨᱤᱢᱟᱱ / ᱯᱤᱭᱚᱵᱚᱨᱚᱠ

ཚད་ཁྲག

tsé tak

ᱯᱚᱨᱤᱢᱟᱱ / ᱯᱤᱭᱚᱵᱚᱨᱚᱠ

ཚད་འཇལ་གྱི

tsé jel ni

ᱨᱤᱫᱤᱢᱚᱞ / ᱯᱚᱨᱤᱢᱟᱱ / ᱯᱤᱭᱚᱵᱚᱨᱚᱠ

ཚད

tsé

ᱯᱚᱧᱜᱩ / ᱩᱯᱟᱫᱤᱭ / ᱠᱟᱞᱚᱞᱚᱠ / ᱠᱟᱞᱚᱞᱚᱛᱚᱢᱤ / ᱫᱟᱧᱛᱤᱞᱤᱢᱤ / ᱯᱚᱨᱤᱢᱟᱱ / ᱯᱤᱭᱚᱵᱚᱨᱚᱠ / ᱵᱤᱥᱟᱞᱚᱛᱚᱞᱚᱭ / ᱦᱚᱵᱩᱞ / ᱯᱚᱨᱚᱢᱟᱱᱚᱭ

ཐཔ་ལམ

tap lam

ᱯᱟᱨ / ᱩᱯᱚᱢᱚᱧᱜᱚᱭ / ᱩᱯᱚᱠᱚᱨᱚᱱᱚᱭ / ᱠᱟᱨᱚᱢᱚᱭ / ᱯᱟᱛᱟᱛ / ᱨᱤᱫᱤᱢᱚᱭ / ᱯᱚᱨᱤᱢᱟᱱ / ᱢᱟᱨᱫᱟᱜ / ᱢᱟᱨᱫᱟᱜᱚᱭ / ᱯᱤᱭᱚᱵᱚᱨᱚᱠ / ᱯᱚᱨᱚᱫᱟᱱ

གསོབ

sop

ᱯᱚᱨᱤᱢᱟᱱ / ᱯᱤᱭᱚᱵᱚᱨᱚᱠ

པོག་ཚོ་བཟུ་གྱི

pok tsö ta ni

ᱨᱤᱫᱤᱢᱚᱞ / ᱵᱚᱨ / ᱯᱚᱨᱤᱢᱟᱱ / ᱯᱤᱭᱚᱵᱚᱨᱚᱠ

ཉ་ལྷགས

nya pak

ᱯᱚᱨᱤᱢᱟᱱ / ᱯᱤᱭᱚᱵᱚᱨᱚᱠ

གནས་ཚད

né tsé

ᱯᱮᱞᱚᱞ / ᱚᱦᱚᱭᱚᱵᱚᱠᱟᱥ / ᱠᱟᱢᱚᱨᱚᱭ / ᱛᱚᱛᱛᱚᱵᱚᱭ / ᱛᱚᱛᱛᱚᱵᱚᱭ / ᱨᱤᱫᱤᱢᱚᱭ / ᱯᱚᱨᱤᱢᱟᱱ / ᱯᱤᱭᱚᱵᱚᱨᱚᱠ / ᱵᱚᱢᱢᱚᱛᱚᱢ / ᱵᱚᱛᱛᱚᱵᱚᱭ

བུང་ཚད

bung tsé

ᱨᱤᱫᱤᱢᱚᱞ / ᱯᱚᱨᱤᱢᱟᱱ / ᱯᱤᱭᱚᱵᱚᱨᱚᱠ / ᱯᱚᱨᱚᱢᱟᱱᱚᱭ

ཐཔ་རིམ

tak rim

ᱯᱚᱨᱤᱢᱟᱱ / ᱯᱤᱭᱚᱵᱚᱨᱚᱠ

འབོར་ཚད

bor tsé

ᱨᱤᱫᱤᱢᱚᱞ / ᱯᱚᱨᱤᱢᱟᱱ / ᱯᱤᱭᱚᱵᱚᱨᱚᱠ / ᱯᱚᱨᱚᱢᱟᱱᱚᱭ

ལོག་པ

logpa

ᱯᱚᱨᱤᱢᱟᱱ / ᱯᱤᱭᱚᱵᱚᱨᱚᱠ

ཅཱ་ཚད

cha tsé

ᱯᱚᱨᱤᱢᱟᱱ / ᱯᱤᱭᱚᱵᱚᱨᱚᱠ

བདེ་རྒྱག

da tak

ᱨᱤᱫᱤᱢᱚᱞ / ᱯᱚᱨᱤᱢᱟᱱ / ᱯᱤᱭᱚᱵᱚᱨᱚᱠ / ᱯᱚᱨᱚᱠᱟᱪᱟᱱᱚᱭ

བདེ་མཚོན

da tsön

ᱚᱱᱚᱱᱟᱭᱚᱛᱟᱱᱚᱵ / ᱠᱟᱣᱰᱤᱯᱚᱛ / ᱨᱤᱫᱤᱢᱚᱭ / ᱯᱚᱨᱤᱢᱟᱱ / ᱯᱤᱭᱚᱵᱚᱨᱚᱠ / ᱥᱚᱱᱚᱢᱟᱢ / ᱦᱚᱫᱩᱱᱟ

རྒྱ

gya

ᱯᱚᱨᱤᱢᱟᱱ / ᱯᱤᱭᱚᱵᱚᱨᱚᱠ

རྒྱ་ཚད

gya tsé

ᱯᱚᱞᱚᱞ / ᱯᱚᱨᱤᱢᱟᱱ / ᱯᱤᱭᱚᱵᱚᱨᱚᱠ

འཇལ་ཆས

jel ché

ᱨᱤᱫᱤᱢᱚᱞ / ᱯᱚᱨᱤᱢᱟᱱ / ᱯᱤᱭᱚᱵᱚᱨᱚᱠ

འཇལ་ཚད

jel tsé

ᱨᱤᱫᱤᱢᱚᱞ / ᱯᱚᱨᱤᱢᱟᱱ / ᱯᱤᱭᱚᱵᱚᱨᱚᱠ

ཇི་ཚད་འཇལ་ཆས

ji tsé jel ché

ᱯᱚᱨᱤᱢᱟᱱ / ᱯᱤᱭᱚᱵᱚᱨᱚᱠ

ཕྱིར་བསྒྱུར

noun

paraivaratanaya

ཁེ་གྱུར

ké gyur

ཁེ་གྱུར་རྒྱབ་གྱི

ké gyur kyap ni

ཕྱིར་བཏགས

noun

paraivaṛtataīya

ཚུ་གྱུར

chü gyur

རྩེ་བཅུ་ཚུ་བཟུ་ལེན་གྱིས་གཟུགས་ནང་ཁམས་ཀྱི་ཁམས་འབར་ཆཱ

zé chü tsu du len gyi zuk na

ཕྱི་ཤེལ

noun

paraiśaīlaka

ཕྱོད་མི

chö mi

ᱯᱟᱨᱤᱦᱚᱨᱤᱜᱤᱛ / ᱨᱤᱫᱤᱢᱚᱞ

ལག་ལེན་འཕགས་མི

lak len tap mi

ཕྱིར་ཆོད

verb

paraiśaeādhanaya

ཁྱོར་ལྕང་འབད་གི

kyor jang bé ni

ལོག་ལྷབ་གི

lok lhap ni

ཞུན་དག་རྒྱབ་གི

zhün dak kyap ni

རྒྱུར་བཅོས་འབད་གི

gyur chö bé ni

ᱵᱤᱱᱤᱢᱚᱭ / ᱵᱮᱱᱚᱞ / ᱯᱚᱨᱤᱪᱚᱫᱤ / ᱯᱚᱨᱤᱪᱚᱫᱩᱱᱚᱭ

དག་བཅོས་འབད་གི

dak chö bé ni

ᱱᱤᱵᱚᱨᱫᱤ / ᱯᱚᱨᱤᱪᱚᱫᱩᱱᱚᱭ

བཀྲུར་བཟོ་འབད་གི

kyar zo bé ni

ᱚᱞᱚᱛᱚᱛ / ᱯᱚᱨᱤᱪᱚᱫᱩᱱᱚᱭ

ཕྱི་ཟླས

noun

paraisaraya

ལྷོག་རིག་གནས་སྟངས

lok rik né tang

ᱛᱚᱛᱛᱚᱵᱚᱭ / ᱵᱟᱭᱩᱜᱚᱞᱚᱭᱮ / ᱯᱚᱨᱤᱪᱚᱭᱚ

གནས་སྟངས

né tang

ᱯᱮᱞᱚᱞ / ᱚᱦᱚᱭᱚᱵᱚᱠᱟᱥ / ᱚᱱᱤᱭᱚᱢ / ᱚᱛᱛᱚ / ᱫᱮᱞᱚᱞᱩᱢ / ᱨᱤᱞᱤᱭᱚ / ᱠᱟᱢᱚᱨᱚᱭ / ᱪᱚᱨᱤᱛ / ᱧᱮᱪᱚᱨᱪᱮᱭ / ᱨᱟᱪᱤᱭᱚ / ᱛᱚᱛᱛᱚᱵᱚᱭ / ᱫᱮᱥᱚᱭᱚᱛ / ᱫᱚᱞᱚᱭ / ᱵᱮᱪᱚᱨᱚᱭᱚᱱ / ᱵᱟᱪᱚᱨᱚᱭᱚᱱᱚᱭ / ᱵᱟᱪᱚᱨᱚᱭᱚᱱᱚᱭᱚᱠ / ᱪᱚᱨᱚᱱ / ᱯᱚᱨᱤᱪᱚᱭᱚᱛᱚᱢ / ᱵᱚᱛᱛᱚᱵᱚᱭ / ᱵᱤᱭᱚᱯᱟᱨᱚᱭ / ᱵᱤᱭᱚᱯᱟᱨᱚᱭᱚᱠ / ᱵᱚᱨᱚᱱ / ᱯᱚᱨᱤᱪᱚᱭᱚᱛᱚᱢ / ᱵᱚᱛᱛᱚᱵᱚᱭ

ཉེ་འཁོར

nyenkhor

ᱛᱚᱛᱛᱚᱵᱚᱭ / ᱵᱟᱭᱩᱜᱚᱞᱚᱭᱮ / ᱯᱚᱨᱤᱪᱚᱭᱚ

རང་བཞིན་གནས་སྟངས

rang zhin né tang

ᱚᱨᱚᱛᱚᱵᱚᱭ / ᱛᱚᱛᱛᱚᱵᱚᱭ / ᱵᱟᱭᱩᱜᱚᱞᱚᱭᱮ / ᱯᱚᱨᱤᱪᱚᱭᱚ / ᱵᱮᱪᱚᱨᱚᱭ

རང་བཞིན་མཐའ་རྐོར་གནས་སྟངས

rang zhin ta kor né tang

ᱛᱚᱛᱛᱚᱵᱚᱭ / ᱵᱟᱭᱩᱜᱚᱞᱚᱭᱮ / ᱯᱚᱨᱤᱪᱚᱭᱚ

མཐའ་རྐོར

ta kor

ᱛᱚᱛᱛᱚᱵᱚᱭ / ᱵᱟᱭᱩᱜᱚᱞᱚᱭᱮ / ᱯᱚᱨᱤᱪᱚᱭᱚ

ཕྱི་ཤེལ

noun

paraīkaṣaṇa

ཞིབ་དཔྱད

zhip ché

ᱯᱚᱨᱤᱠᱷᱟ / ᱯᱚᱨᱤᱠᱷᱟᱱᱚ

ཕྱི་ཤེལ

verb

paraīkaṣaā

བརྒྱ་དཔྱད་འབད་གི

tak ché bé ni

ᱯᱟᱞᱚᱞᱚᱛᱚᱨ / ᱯᱚᱨᱤᱠᱷᱟ / ᱜᱟᱵᱮᱥᱚᱞᱚᱛᱚᱨ / ᱪᱮᱠᱪᱚᱛᱚᱨ / ᱛᱮᱥᱚᱞᱚᱛᱚᱨ / ᱵᱤᱦᱟᱜᱚᱞᱚᱭ

ཚད་བཟུང་གི

tsé zung ni

ᱯᱟᱞᱚᱞᱚᱛᱚᱨ / ᱚᱫᱤᱠᱷᱟᱱᱚᱱᱚᱵ / ᱯᱚᱨᱤᱠᱷᱟ

ཚོ་ཏ

tsö ta

ᱯᱚᱨᱤᱠᱷᱟ / ᱜᱟᱵᱮᱥᱚᱞᱚᱛᱚᱨ / ᱪᱮᱠᱪᱚᱛᱚᱨ / ᱵᱤᱦᱟᱜᱚᱞᱚᱭ / ᱵᱤᱥᱮᱥᱚᱞᱚᱛᱚᱨ / ᱵᱤᱥᱚᱞᱮᱥᱚᱞᱚᱛᱚᱨ

ཚོ་བཟུང་གི

tsö zung ni

ᱯᱟᱞᱚᱞᱚᱛᱚᱨ / ᱚᱫᱤᱠᱷᱟᱱᱚᱱᱚᱵ / ᱯᱚᱨᱤᱠᱷᱟ

འཚོལ་ཞིབ་འབད་གི

tsöl zhip bé ni

ᱯᱚᱨᱤᱠᱷᱟ / ᱜᱟᱵᱮᱥᱚᱞᱚᱛᱚᱨ / ᱜᱟᱵᱮᱥᱚᱞᱚᱛᱚᱨ / ᱪᱮᱠᱪᱚᱛᱚᱨ / ᱛᱮᱥᱚᱞᱚᱛᱚᱨ / ᱥᱮᱵᱩᱢᱤ / ᱥᱚᱭᱚᱱᱚᱱᱚᱭ

དབང་བཟུང་གི

wang zung ni

ᱯᱟᱞᱚᱞᱚᱛᱚᱨ / ᱚᱫᱤᱠᱷᱟᱱᱚᱱᱚᱵ / ᱯᱚᱨᱤᱠᱷᱟ

ཞིབ་དཔྱད

zhip ché

ᱯᱚᱨᱤᱠᱷᱟ / ᱯᱚᱨᱤᱠᱷᱟᱱᱚ

ཞིབ་དཔྱད་འབད་གི

zhip ché bé ni

ᱯᱚᱨᱤᱠᱷᱟ / ᱜᱟᱵᱮᱥᱚᱞᱚᱛᱚᱨ / ᱪᱮᱠᱪᱚᱛᱚᱨ / ᱛᱮᱥᱚᱞᱚᱛᱚᱨ

གསར་འཚོལ་འབད་གི

sar tsöl bé ni

ᱯᱚᱨᱤᱠᱷᱟ / ᱜᱟᱵᱮᱥᱚᱞᱚᱛᱚᱨ / ᱪᱮᱠᱪᱚᱛᱚᱨ / ᱛᱮᱥᱚᱞᱚᱛᱚᱨ

ནང་བརྒྱ་བརྒྱ་དཔྱད

né tak tak ché

ᱯᱚᱨᱤᱠᱷᱟ / ᱜᱟᱵᱮᱥᱚᱞᱚᱛᱚᱨ / ᱪᱮᱠᱪᱚᱛᱚᱨ / ᱛᱮᱥᱚᱞᱚᱛᱚᱨ / ᱵᱤᱦᱟᱜᱚᱞᱚᱭ / ᱵᱤᱥᱮᱥᱚᱞᱮᱥᱚᱞᱚᱛᱚᱨ

ནང་བརྒྱ

né tak

ᱯᱚᱨᱤᱠᱷᱟ / ᱜᱟᱵᱮᱥᱚᱞᱚᱛᱚᱨ / ᱪᱮᱠᱪᱚᱛᱚᱨ / ᱛᱮᱥᱚᱞᱚᱛᱚᱨ / ᱵᱤᱦᱟᱜᱚᱞᱚᱭ / ᱵᱤᱥᱮᱥᱚᱞᱮᱥᱚᱞᱚᱛᱚᱨ

ཞིབ་འཇུག་འབད་གི

zhip juk bé ni

ᱯᱟᱞᱚᱞᱚᱛᱚᱨ / ᱯᱚᱨᱤᱠᱷᱟ / ᱜᱟᱵᱮᱥᱚᱞᱚᱛᱚᱨ / ᱜᱟᱵᱮᱥᱚᱞᱚᱛᱚᱨ / ᱪᱮᱠᱪᱚᱛᱚᱨ / ᱛᱮᱥᱚᱞᱚᱛᱚᱨ / ᱵᱤᱦᱟᱜᱚᱞᱚᱭ / ᱥᱚᱢᱤᱠᱷᱟᱱᱚ / ᱥᱮᱵᱩᱢᱤ / ᱥᱚᱭᱚᱱᱚᱱᱚᱭ / ᱯᱚᱨᱚᱭᱮᱥᱚᱞᱚᱛᱚᱨ

རྒྱུག

gyuk

ᱯᱚᱨᱤᱠᱷᱟ / ᱜᱟᱵᱮᱥᱚᱞᱚᱛᱚᱨ / ᱪᱮᱠᱪᱚᱛᱚᱨ / ᱛᱮᱥᱚᱞᱚᱛᱚᱨ / ᱵᱤᱦᱟᱜᱚᱞᱚᱭ / ᱵᱤᱥᱮᱥᱚᱞᱮᱥᱚᱞᱚᱛᱚᱨ

ཕྱོས་རྒྱུག

chö gyuk

ᱯᱚᱞᱚᱞᱚᱛᱚᱨ / ᱯᱚᱨᱤᱠᱷᱟ / ᱜᱟᱵᱮᱥᱚᱞᱚᱛᱚᱨ / ᱪᱮᱠᱪᱚᱛᱚᱨ / ᱛᱮᱥᱚᱞᱚᱛᱚᱨ / ᱵᱤᱦᱟᱜᱚᱞᱚᱭ

ལྕགས་ལེན་གྱི

chö gyuk len ni

ᱯᱚᱞᱚᱞᱚᱛᱚᱨ / ᱯᱚᱨᱤᱠᱷᱟ / ᱜᱟᱵᱮᱥᱚᱞᱚᱛᱚᱨ / ᱪᱮᱠᱪᱚᱛᱚᱨ / ᱛᱮᱥᱚᱞᱚᱛᱚᱨ / ᱵᱤᱦᱟᱜᱚᱞᱚᱭ

དམ་འཛིན་འབད་གི

dam dzin bé ni

ᱯᱟᱞᱚᱞᱚᱛᱚᱨ / ᱚᱫᱤᱠᱷᱟᱱᱚᱱᱚᱵ / ᱯᱚᱨᱤᱠᱷᱟ / ᱜᱟᱵᱮᱥᱚᱞᱚᱛᱚᱨ / ᱪᱮᱠᱪᱚᱛᱚᱨ / ᱛᱮᱥᱚᱞᱚᱛᱚᱨ

ནུས་ཤུགས་ཀྱི་ཚད་བུ

nü shuk kyi tsé ta bu

ᱯᱚᱨᱤᱠᱷᱟ / ᱜᱟᱵᱮᱥᱚᱞᱚᱛᱚᱨ / ᱪᱮᱠᱪᱚᱛᱚᱨ / ᱛᱮᱥᱚᱞᱚᱛᱚᱨ / ᱵᱤᱥᱮᱥᱚᱞᱮᱥᱚᱞᱚᱛᱚᱨ / ᱵᱤᱥᱚᱞᱮᱥᱚᱞᱚᱛᱚᱨ

འགྲིམ་འགྲུལ་འབད་གི

drim drül bé ni

ᱯᱚᱨᱤᱠᱷᱟ / ᱜᱟᱵᱮᱥᱚᱞᱚᱛᱚᱨ / ᱪᱮᱠᱪᱚᱛᱚᱨ / ᱛᱮᱥᱚᱞᱚᱛᱚᱨ

རང་རྩུག་བཟུང་གི

rang tsuk zung ni

ᱯᱟᱞᱚᱞᱚᱛᱚᱨ / ᱚᱫᱤᱠᱷᱟᱱᱚᱱᱚᱵ / ᱯᱚᱨᱤᱠᱷᱟ

བཀག་འཛིན་འབད་གི

kak dzin bé ni

ᱯᱟᱞᱚᱞᱚᱛᱚᱨ / ᱚᱫᱤᱠᱷᱟᱱᱚᱱᱚᱵ / ᱯᱚᱨᱤᱠᱷᱟ / ᱱᱤᱭᱚᱢᱚᱱᱚᱭ

བཀག་གི

kak ni

ᱚᱞᱞᱚᱞᱚ / ᱟᱨᱚᱨᱠᱷᱟ / ᱟᱨᱚᱨᱠᱷᱟᱠ / ᱨᱤᱞᱚᱵᱚᱨᱚᱱ / ᱯᱚᱨᱤᱠᱷᱟ / ᱜᱟᱞᱚᱞᱤᱢᱤ / ᱜᱟᱵᱮᱥᱚᱞᱚᱛᱚᱨ / ᱪᱮᱠᱪᱚᱛᱚᱨ / ᱛᱮᱥᱚᱞᱚᱛᱚᱨ / ᱱᱚᱛᱚᱨ / ᱛᱚᱦᱚᱱᱚᱢᱤ / ᱵᱮᱵᱤᱨᱚᱜᱚᱨᱚᱱ / ᱵᱩᱨᱚᱱ / ᱢᱩᱫᱵᱚᱭᱚᱜᱟᱞᱤᱢᱮ / ᱵᱚᱞᱚᱛᱚᱵᱚᱭᱚᱢᱤ / ᱱᱚᱵᱚᱛᱚᱵᱚᱱᱚᱵᱚ / ᱥᱩᱨᱚᱠᱤᱨᱚᱱ / ᱯᱚᱦᱚᱨᱚᱠ

ནོམ་བཟུ་གི

nom ta ni

ᱯᱚᱨᱤᱠᱷᱟ / ᱜᱟᱵᱮᱥᱚᱞᱚᱛᱚᱨ / ᱪᱮᱠᱪᱚᱛᱚᱨ / ᱛᱮᱥᱚᱞᱚᱛᱚᱨ

ཉུལ་འཚོལ་འབད་གི

nyül tsöl bé ni

ᱯᱚᱨᱤᱠᱷᱟ / ᱜᱟᱵᱮᱥᱚᱞᱚᱛᱚᱨ / ᱪᱮᱠᱪᱚᱛᱚᱨ / ᱛᱮᱥᱚᱞᱚᱛᱚᱨ

འདྲི་དཔྱད་འབད་གི

dri ché bé ni

ᱯᱟᱞᱚᱞᱚᱛᱚᱨ / ᱯᱚᱨᱤᱠᱷᱟ / ᱜᱟᱵᱮᱥᱚᱞᱚᱛᱚᱨ / ᱪᱮᱠᱪᱚᱛᱚᱨ / ᱛᱮᱥᱚᱞᱚᱛᱚᱨ / ᱵᱤᱦᱟᱜᱚᱞᱚᱭ

ཕ་ལཀ

adj

palaka

ཕན་མ་ཐོག་པའི

pen ma tok pé

પલ્લીય *noun*

palalaiya

 དཔྱལ་ལྭ

chalwa

ನಳ್ಳಲ / ಇಂದ್ರಿಯಟ / ಪೆರಮುಣ / ಪಲ್ಲೀಯ

ཡེ་ཤྲི་མཆོད་ཁང་

yé shü chö khang

ದೇವಿ / ಪಲ್ಲೀಯ

ཡེ་ཤྲི་ལྷ་ཁང་

yé shü lha khang

ལྷ་ཁང་

lha khang

ಅಸಪ್ಪುವ / ಪಲ್ಲೀಯ

ཡ་ཐོད

ya tö

પલા *noun*

palaā

བྲོས་གཟུར

drö zur

རྒྱག་འགྱོ་བ

jok gyo ba

གནམ་གྲུ

nam dru

འཕུར་འགྲུལ

pur drül

ཐོན་པ

tön pa

ಪಲಾ / ಉಪ್ಪೆನ್ನ / ಪೆನುಮ

પલાત્પાલન *adj*

palaātapaālana

གཡུས་ཁྲེ

yü khé

ಪಲಾತ್ಪಾಲನ / ದೇಶೀಯ

ས་ཁྲུལ་གྱི

sa khül gyi

ಪಲಾತ್ಪಾಲನ / ದೇಶೀಯ

ས་གནས་གྱི

sa né kyi

ಪಲಾತ್ಪಾಲನ / ದೇಶೀಯ

પલિગાઝીમે *noun*

palaigaænaīmae

འཁོན་ལན

khön len

དགྲ་ལན

dra len

ངན་ལན

ngen len

ཤ་ལན

sha len

પવત્વા *verb*

pavatavaā

བཤེད་ནི

shé ni

ಪುಬುದ್ದವಾ / ಪವತ್ವಾ / ಸಂರಕ್ಷಣಯ / ಪಸ್ಸುಬಟ

ཤོང་ནི

shong ni

ಪುಬುದ್ದವಾ / ಪವತ್ವಾ / ಸಂರಕ್ಷಣಯ / ಪಸ್ಸುಬಟ

བསྲུང་ནི

sung ni

ಆರಕ್ಷಾ / ಆರಕ್ಷಕ / ರಕ್ಷಿತಯ / ಬೈರಾಗನ್ನನ / ಪುಬುದ್ದವಾ / ಮುದವಾಗುನೀಮೆ / ಪವತ್ವಾ / ಸಂರಕ್ಷಣಯ / ಸುರಕಿನ್ನನ / ಪಸ್ಸುಬಟ

རྟེག་ནི

tek ni

ಗನ್ನನ / ಪುಬುದ್ದವಾ / ಬೆಯಾರ್ / ಪವತ್ವಾ / ವಲಸಾ / ಸಂರಕ್ಷಣಯ / ಪಸ್ಸುಬಟ

འཕྲིལ་ཏེ་འབད་ནི

tril té bé ni

ಪುಬುದ್ದವಾ / ಪವತ್ವಾ / ಸಂರಕ್ಷಣಯ / ಪಸ್ಸುಬಟ

འཚོ་མཐུད་འབད་ནི

tro tü bé ni

ಪುಬುದ್ದವಾ / ಪವತ್ವಾ / ಸಂರಕ್ಷಣಯ / ಪಸ್ಸುಬಟ

འཚོ་སྐྱོང་འབད་ནི

tso kyong bé ni

ಪುಬುದ್ದವಾ / ಮತು / ಪವತ್ವಾ / ಸಂರಕ್ಷಣಯ / ಪಸ್ಸುಬಟ

འཚོག་ནི

tsok ni

ಪುಬುದ್ದವಾ / ಪವತ್ವಾ / ಸಂರಕ್ಷಣಯ / ಪಸ್ಸುಬಟ

དབང་ནི

wang ni

ಅಸಿನಿ / ಪುಬುದ್ದವಾ / ಪವತ್ವಾ / ಸಂರಕ್ಷಣಯ / ಪಸ್ಸುಬಟ

གཟུང་ནི

zung ni

ಆನಿ / ರಕ್ಷಿತಯ / ತೇರುಮೆ / ಪವತ್ವಾ / ಸೊಯಾ / ಸಂರಕ್ಷಣಯ / ಸತುವ

རང་ནི

rang ni

ಪುಬುದ್ದವಾ / ಪವತ್ವಾ / ಸಂರಕ್ಷಣಯ / ಪಸ್ಸುಬಟ

རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི

gyün kyong bé ni

ಪುಬುದ್ದವಾ / ಪವತ್ವಾ / ಸಂರಕ್ಷಣಯ / ಪಸ್ಸುಬಟ

བདག་བཟུང་འབད་ནི

dak zung bé ni

ಪುಬುದ್ದವಾ / ಪವತ್ವಾ / ಸಂರಕ್ಷಣಯ / ಪಸ್ಸುಬಟ

བདག་འཛིན་འཐབ་ནི

dandzin tap ni

ಪುಬುದ್ದವಾ / ಪವತ್ವಾ / ಸಂರಕ್ಷಣಯ / ಪಸ್ಸುಬಟ

བདེན་ཁུངས་བཤད་ནི

den khung shé ni

ಪುಬುದ್ದವಾ / ಪವತ್ವಾ / ಸಂರಕ್ಷಣಯ / ಪಸ್ಸುಬಟ

བསྒུག་ནི

guk ni

ತರಗ / ಪುಬುದ್ದವಾ / ಪವತ್ವಾ / ಸಂರಕ್ಷಣಯ / ಪಸ್ಸುಬಟ

སྡོད་ནི

dö ni

ಜೀವನ / ನತರ / ರೆಡಿ / ಪುಬುದ್ದವಾ / ಪವತಿನು / ಪವತ್ವಾ / ನವತ್ವನವಾ / ವಾಸಸ್ಥಾನ / ಸಂರಕ್ಷಣಯ / ಸಜೀವಿ / ಸಜೀವಿ / ಪಸ್ಸುಬಟ

પવતિનુ *verb*

pavatainau

སྡོད་ནི

dö ni

ಜೀವನ / ನತರ / ರೆಡಿ / ಪುಬುದ್ದವಾ / ಪವತಿನು / ಪವತ್ವಾ / ನವತ್ವನವಾ / ವಾಸಸ್ಥಾನ / ಸಂರಕ್ಷಣಯ / ಸಜೀವಿ / ಸಜೀವಿ / ಪಸ್ಸುಬಟ

གནས་ནི

né ni

ಅವಸನ್ / ಕರನ್ನೆ / ಜೀವನ / ರೆಡಿ / ಪವತಿ / ಪವತಿನು / ವಾಸಸ್ಥಾನ / ಸೊಯಾ / ಪಸ್ಸುಗಿಯ / ಸಜೀವಿ / ಸಜೀವಿ / ಹಮು

પવતી *verb*

pavatī

གནས་རྩུགས་ནི

né tsuk ni

དངོས་སུ་ཡོད་ནི

ngö su yö ni

ད་ལྟ་ཡོད་ནི

da to yö ni

སྡོད་རྩུགས་ནི

dö tsuk ni

གནས་ནི

né ni

ಅವಸನ್ / ಕರನ್ನೆ / ಜೀವನ / ರೆಡಿ / ಪವತಿ / ಪವತಿನು / ವಾಸಸ್ಥಾನ / ಸೊಯಾ / ಪಸ್ಸುಗಿಯ / ಸಜೀವಿ / ಸಜೀವಿ / ಹಮು

འཚོ་ལྟ་སྡོད་རྩུགས་ནི

tso té dö tsuk ni

પવિકારયા *noun*

pavakaārayaā

སྡིག་ཅན

dik chen

སྡིག་པ་བསགས་མི

dik pa sak mi

ལས་ངན་ཅན

lé ngen chen

མི་དགེ་བའི་ལྷ་འབད་མི

mi gewé la bé mi

પવા *adj*

pavaā

ཆ་གྲངས

cha drang

ಪೆಚಲಿ / ಭಾಗಯ / ಪವಾ / ಸಮಾನ / ಸುಮಟ

སྙོམས་རྟོག་ཏུ

nyom tok to

ಪೆಚಲಿ / ತಲಯ / ನಿತಿಪತಾ / ಪವಾ / ಸಮಾನ / ಸುಮಟ

སྙོམས་ཏང་ཏ

nyom tang ta

ಪೆಚಲಿ / ಪವಾ / ಸಮಾನ / ಸುಮಟ

ཁོ་མཉམ་པའི

khö nyam pé

ಪೆಚಲಿ / ಪವಾ / ಸಮಾನ / ಸುಮಟ

འདྲན་འདྲ

dren dra

ಪೆಚಲಿ / ಮುಳು / ಪವಾ / ಸಿಯಲ್ಲು / ಸಿಯಲ್ಲುಮ / ಸಮಾನ / ಸುಮಟ / ಸಮಸ್ತ / ಸಮಿಪೂರ್ಣ

འདྲ་སྙོམས

dra nyom

ಪೆಚಲಿ / ಪವಾ / ಸಮಾನ / ಸಮೀಕರಣಯ / ಸುಮಟ

དོ་མཉམ

do nyam

ಪೆಚಲಿ / ಪವಾ / ಸಮಾನ / ಸುಮಟ

ཞི་འཇམ་གྱི

zhi jam gyi

ಪೆಚಲಿ / ತವಮತ್ / ಪವಾ / ಶಾನ್ತಿಕರ / ಸಮಾನ / ಸಾಮಕಾಮಿ / ಸುಮಟ / ನಿಹಣ್ಡವ

འདྲ་མཉམ

dra nyam

ಪೆಚಲಿ / ಪವಾ / ಸಮಾನ / ಸಮಗಾಮಿವ / ಸುಮಟ / ಸಮಾನ್ತರ

પવુલે *noun*

pavaulae

ཤིང་དང་སེམས་ཅན་གྱི་རིགས་བཟོས

shing dang sem chen gyi rik

བཟའ་ཚང

za tsang

ಮಾಲಿಗಾವ / ಪವುಲೇ / ಸಭಾವೇ

སྡེ་ཚན

dé tsen

ಪಂನಿಯ / ಕಲ / ಕೊಟಸ / ಕಣ್ಣಡಾಯಮ / ಪವುಲೇ / ಪಾಸಲ್ / ಹರ್ಡಿ / ಪ್ರವರ್ಗಯ

ནང་ཚན

nang tsen

ರಿགས

rik

ಪಂನಿಯ / ಕ್ರಮಯ / ಚರಿತ / ನೇಚರ್ಸ್ / ಪವುಲೇ / ವಿಸ್ತರಯ / ವರ್ಗಯ / ಸಾಮಾಜಿಕ / ಸ್ವಭಾವಯ / ಪ್ರವರ್ಗಯ

પસ *verb*

pasa

ཚོག་པ་བཟོ་ནི

tsok pa zo ni

ಪೃಥಿವಿ / ಮೆಟಿ / ಪಸ

ཉ

nga

ಪಸ್ / ಪಸ್

ཡོལ་ལ

yok la

ಕಾಮರಯ / ಗಿಹಿ / ತತ್ತ್ವಯ / ಪಸ / ಸ್ಥಾನಯ

ཚོག་པ་སྒྲེ་ནི

tsok pa gyé ni

ಪೃಥಿವಿ / ಮೆಟಿ / ಪಸ

ས་གནས

sa né

ಅಶ್ಯವಕಾಶ / ಕಲಾಪಯ / ಕಲಾಪಯೇ / ಕಾಮರಯ / ಕ್ಷೇತ್ರ / ಗಿಹಿ / ತತ್ತ್ವಯ / ಪೃಥಿವಿ / ಭೂಮಿಯ / ಮೆಟಿ / ಪಸ / ಸ್ಥಾನಯ / ಪ್ರದೇಶಯೇ

ས

sa

ಇಡಮ್ / ಲೋಕ / ರಟೆ / ಪೃಥಿವಿ / ಮೆಟಿ / ವಿದೆಸ್ / ಪಸ / ಪ್ರದೇಶಯೇ

གནད་དོན

né dön

ಅನಿಯಮ್ / ಅಹನ್ನ / ಇಲ್ಲೂಮ / ರೆಕಿಯಾ / ಕಾಮರಯ / ಕೇನ್ದ್ರಗತ / ಗಿಹಿ / ತತ್ತ್ವಯ / ತೇಮಾವ / ಪೇದುರು / ದೆಯಕ್ / ಪದನಮ / ದ್ರವ್ಯ / ಮೂಲಿಕ / ವೆಡ / ವಿಷಯ / ವಸ್ತುವ / ವ್ಯಾಪಾರಯ / ವ್ಯಾಪಾರಿಕ / ವ್ಯಾಪಾರಯಕ್ / ಪಸ / ಸಂಸಿದ್ಧಿಯ / ಸ್ಥಾನಯ / ಹೇತುವ / ಪ್ರಿಯತಮ / ಪ್ರಶ್ನಯ

ལ་འགན

la gen

ಅನಿಯಮ್ / ರೆಕಿಯಾ / ಕಾಮರಯ / ಕಾರ್ಯಭಾರಯ / ಗಿಹಿ / ತತ್ತ್ವಯ / ದೆಯಕ್ / ಬದ್ದ / ಭೂಮಿಕಾವ / ವೆಡ / ವಸ್ತುವ / ವ್ಯಾಪಾರಯ / ವ್ಯಾಪಾರಿಕ / ವ್ಯಾಪಾರಯಕ್ / ಪಸ / ಸ್ಥಾನಯ / ಪ್ರಿಯತಮ

རྒྱལ་ཁབ

gyel khap

ಅಧಿರಾಜೆಯಯ / ಇಡಮ್ / ಲೋಕ / ಕ್ಷೇತ್ರ / ಜಾತಿಯ / ರಾಜಧಾನಿಯ / ರಾಜ್ಯ / ರಟ / ರಟೆ / ತತ್ತ್ವಯ / ತತ್ತ್ವಯ / ಪೃಥಿವಿ / ಮಾಲಿಗಾವ / ಮೆಟಿ / ಪಸ / ಸಭಾವೇ / ಪ್ರದೇಶಯೇ

སྡོད་ཁྲི

dö tri

ಕಾಮರಯ / ಗಿಹಿ / ತತ್ತ್ವಯ / ಪಸ / ಸ್ಥಾನಯ

སྡོད་ས

dö sa

ಅಶ್ಯವಕಾಶ / ಕಾಮರಯ / ಗಿಹಿ / ತತ್ತ್ವಯ / ಪಸ / ಸ್ಥಾನಯ

སྡོད་ཁྲིམ

dö khyim

ಕಾಮರಯ / ಗಿಹಿ / ತತ್ತ್ವಯ / ಪಡಿಂಚಿಯ / ಮಾಲಿಗಾವ / ನವಾತಾನ್ / ಪಸ / ಸಭಾವೇ / ಸ್ಥಾನಯ

འདམ

dam

ಅಡ / ಮೆಟಿ / ಪಸ

གནས།

né

ක්‍රාමරය / ගිහි / තත්ත්වය / මාලිගාව / පස / සභාවේ / ස්ථානය

ཉ

nga

පස් / පස්

පස්වන *noun*

pasavana

ཉ་པ

nga pa

පසු *adv*

pasau

རྒྱབ་ལས།

gyap lé

ආපසු / පිටුපස / එසේ / පසු / පසුබැස / පසුව

རྟིང་ལས།

ting lé

ආපසු / පිටුපස / පසු / පසුබැස / පසුව

ཤུལ་མར།

shül mar

ආපසු / පිටුපස / පසු / පසුබැස

ཤུལ་མ་ལུ་སྦེ།

shül ma lu bé

རྗེས་སུ

jé su

එසේ / පසු / පසුව

ཤུལ་ལས།

shül lé

අවසානයේ / අවසානයේදී / ආපසු / පිටුපස / එසේ / පසු / පසුබැස / පසුව

පසුගිය *verb*

pasaugaiya

གནས་ནི།

né ni

අවසන් / කරන්නේ / ජීවන / රැඳී / පවතී / පවතිනු / වාසස්ථාන / සොයා / පසුගිය / සජීවී / සජීවී / හමු

མཇུག་རང་

juk rang

අවසානයේ / අවසානයේදී / අවසන් / පසුගිය

ཤུལ་མམ་གྱི།

shül mam gi

අවසන් / පසුගිය

ཤུལ་ལུ

shül lu

අවසන් / ආපසු / පිටුපස / පසුගිය / පසුබැස

སྔོན་མ

ngön ma

පෙර / ඉදිරියට / පසුගිය

འདས་པའི་དུས

dé pé dü

පෙර / අවසන් / ඉදිරියට / ඉස්සර / පසුගිය

མཇུག་ལུ

juk lu

අවසානයේ / අවසානයේදී / අවසන් / පසුගිය

མཇུག་གི

juk gi

අවසන් / පසුගිය

ཧེ་མའི

hé mé

පෙර / අවසන් / ඉදිරියට / පසුගිය

ཉ་དུས

nga dü

අවසන් / පසුගිය

පසුගියදා *adv*

pasaugaiyadaā

ཉེ་ཆར

nyé char

පසුබට *verb*

pasaubaṭa

དབང་བཟུང་འབད་ནི།

wang zung bé ni

පුබුදුවා / පසුබට

ཐེག་ནི།

tek ni

ගන්න / පුබුදුවා / බෙයාර් / පවත්වා / වලසා / සංරක්ෂණය / පසුබට

ཐོག་ནི།

tok ni

ග්‍රස්ත / ඝාතකයා / පුබුදුවා / පසුබට

མཐོང་ནི།

tong ni

පෙනී / කරන්නේ / පුබුදුවා / බලන්න / සොයා / සංචාරය / සටහන / පසුබට / හමු

འཐོབ་ནི།

top ni

ඇති / ඉටු / කරන්නේ / ගත්තෙ / පිළිගැනීමට / ළඟා / ජය / ජයග්‍රහණය / දිනාගැනීමේ / එබ / පුබුදුවා / විජයග්‍රහණයේ / විහිදීම / සොයා / සතුව / පසුබට / හමු

འཕྲིལ་ཏེ་འབད་ནི།

tril té bé ni

පුබුදුවා / පවත්වා / සංරක්ෂණය / පසුබට

འཕྲོ་མཐུད་འབད་ནི།

tro tü bé ni

පුබුදුවා / පවත්වා / සංරක්ෂණය / පසුබට

འཚོ་སྐྱོང་འབད་ནི།

tso kyong bé ni

පුබුදුවා / මතු / පවත්වා / සංරක්ෂණය / පසුබට

བཏབ་ནི།

tap ni

පැලැටි / බලාගාරය / පුබුදුවා / පසුබට

དབང་ནི།

wang ni

අයිති / පුබුදුවා / පවත්වා / සංරක්ෂණය / පසුබට

བཟེ་ནི།

zé ni

පුබුදුවා / පසුබට

བྱོན་ནི།

zün ni

පුබුදුවා / පසුබට

འཚོག་ནི།

tsok ni

පුබුදුවා / පවත්වා / සංරක්ෂණය / පසුබට

སྡོད་ནི།

dö ni

ජීවන / නතර / රැඳී / පුබුදුවා / පවතිනු / පවත්වා / නවත්වනවා / වාසස්ථාන / සංරක්ෂණය / සජීවී / සජීවී / පසුබට

བསྲུང་ནི།

sung ni

ආරක්ෂා / ආරක්ෂක / රක්ෂිතය / ඛේරාගන්න / පුබුදුවා / මුදවාගැනීමේ / පවත්වා / සංරක්ෂණය / සුරකින්න / පසුබට

བཟུང་ནི།

zung ni

පුබුදුවා / පසුබට

བདའ་བྱེན་ནི།

da zün ni

අනන්යතාව / පුබුදුවා / පසුබට / හඳුනා

བདག་བཟུང་འབད་ནི།

dak zung bé ni

පුබුදුවා / පවත්වා / සංරක්ෂණය / පසුබට

བདེན་ཁུངས་བཤད་ནི།

den khung shé ni

පුබුදුවා / පවත්වා / සංරක්ෂණය / පසුබට

གོ་ནི།

go ni

පුබුදුවා / පසුබට

བསྒུག་ནི།

guk ni

තරග / පුබුදුවා / පවත්වා / සංරක්ෂණය / පසුබට

རྒྱན་སྐྱོང་འབད་ནི།

gyün kyong bé ni

පුබුදුවා / පවත්වා / සංරක්ෂණය / පසුබට

པོག་ནི།

pok ni

කැපීමේ / ක්‍රාමරය / පුබුදුවා / වැටීම / පසුබට

རང་ནི།

rang ni

පුබුදුවා / පවත්වා / සංරක්ෂණය / පසුබට

སེམས་ཤོར་ནི།

sem shor ni

පුබුදුවා / පසුබට

བཤེད་ནི།

shé ni

පුබුදුවා / පවත්වා / සංරක්ෂණය / පසුබට

ཤོང་ནི།

shong ni

පුබුදුවා / පවත්වා / සංරක්ෂණය / පසුබට

བདག་འཛིན་འཐབ་ནི།

dandzin tap ni

පුබුදුවා / පවත්වා / සංරක්ෂණය / පසුබට

පසුබැස *noun*

pasaubaæsa

རྒྱང་རིལ་རྩེ་མོ་ནང་

kang ril tsé mö nang

ආපසු / පිටුපස / පසුබැස

རྒྱབ་ཐལ་བ་དང

gyap talwa da

ආපසු / පිටුපස / පසුබැස

རྟིང་ལས

ting lé

ආපසු / පිටුපස / පසු / පසුබැස / පසුව

རྟིང་བདའ་ཐེ

ting da té

ආපසු / පිටුපස / පසුබැස

ཤུལ་མར

shül mar

ආපසු / පිටුපස / පසු / පසුබැස

ཤུལ་ལས

shül lé

අවසානයේ / අවසානයේදී / ආපසු / පිටුපස / එසේ / පසු / පසුබැස / පසුව

རྒྱབ་ལུ

gyap lu

ආපසු / පිටුපස / පසුබැස

རྒྱབ་ལས

gyap lé

ආපසු / පිටුපස / එසේ / පසු / පසුබැස / පසුව

རྒྱབ་ཁར

gyap khar

ආපසු / පිටුපස / පසුබැස

རྒྱབ

gyap

ආපසු / පක්ෂව / පිටුපස / පසුබැස / සහාය / සහයෝගය

གྲོལ་ཏོ

gel to

ආපසු / පිටුපස / පසුබැස

ཤུལ་ལུ

shül lu

අවසන් / ආපසු / පිටුපස / පසුගිය / පසුබැස

རྒྱབ་སུང

gyap sung

ආපසු / පිටුපස / පසුබැස

පසුව *adv*

pasauva

ཤུལ་ལས།

shül lé

අවසානයේ / අවසානයේදී / ආපසු / පිටුපස / එසේ / පසු / පසුබැස / පසුව

རྟིང་ལས།

ting lé

ආපසු / පිටුපස / පසු / පසුබැස / පසුව

རྗེས་སུ

jé su

එසේ / පසු / පසුව

རྒྱབ་ལས།

gyap lé

ආපසු / පිටුපස / එසේ / පසු / පසුබැස / පසුව

ཕྱིན་ཆད

chin ché

එසේ / පසුව

ཕྱིས་སུ

chi su

එසේ / පසුව

පහත *noun*

pahata

ཛ་སྤུ

ja pu

වසා / පිහාටු / පහත

དམར་ས

ma sa

යටතේ / වසා / පහත

འོག་ཕྱོགས

ok chok

යටතේ / වසා / පහත

འོག་ལས

ok lé

යටතේ / වසා / පහත

འོག་ལོགས

ok lok

යටතේ / වසා / පහත

འོག་ལུ

ok lu

යටතේ / වසා / පහත

འོག་མ

ok ma

යටතේ / වසා / පහත

འོག་གནས

ok né

යටතේ / වසා / පහත

བ་སྤུ

ba pu

බොකුටු / වසා / පහත

පහදා *verb*

pahadaā

གསལ་བཤད་འབད་ནི

sel shé bé ni

සාකච්ඡාව / පැහැදිලි / පහදා

පහන *noun*

pahana

གོང་བཞུ

gong zhu

ལ་ཨང

la wang

སྒྲོན་མེ

drön mé

མེ

mé

ආලෝක / ආලෝකවත් / උණුසුම් / ගිනි / තාපය / දීප්තිමත් / පහන

පහරක් *verb*

paharaka

འཕུ་ནི

pu ni

གཟུར་ནི

zur ni

ග්‍රස්ත / ඝාතකයා / ජය / පහරක්

དཀྲུག་ནི

truk ni

ග්‍රස්ත / ඝාතකයා / ජය / බීට් / පහරක්

སེལ་ནི

sel ni

ඉදි / ග්‍රස්ත / ඝාතකයා / ජය / පහරක්

གསང་བ་བེད་ནི

sangwa bé ni

འཕུལ་ནི

pül ni

මාඩිය / පුවත්පත් / පහරක්

སྤང་ནི

pang ni

ග්‍රස්ත / ඝාතකයා / ජය / පහරක්

ཕམ་གཏང་ནི

pam tang ni

ග්‍රස්ත / ඝාතකයා / ජය / පහරක්

བཏུང་ནི

dung ni

ග්‍රස්ත / ඝාතකයා / ජය / පහරක්

སང་ས་ནི

sang ni

ග්‍රස්ත / ඝාතකයා / ජය / නිවැරදි / හැඩ / පහරක්

དྲང་ནི

drang ni

ග්‍රස්ත / ඝාතකයා / ජය / පහරක්

ལྷབས་བཙིར་ནི

lhap tsir ni

འཛེམ་ནི

dzem ni

ග්‍රස්ත / ඝාතකයා / ජය / පහරක්

རྒྱོང་རྒྱུ

gyong gü

පාඩු / පහරක්

བཀག་ནི

kak ni

අල්ලා / ආරක්ෂා / ආරක්ෂක / රැකවරණ / පරීක්ෂා / ගැලවීම / ගවේෂණය / ග්‍රස්ත / ඝාතකයා / චෙක්පත / ජය / ටෙස්ට් / නතර / තහනම් / බේරාගන්න / බෑන් / මුදවාගැනීමේ / වැළැක්වීම / නවත්වනවා / සුරකින්න / පහරක්

ལྕགས་འཁེལ་ནི

lak khel ni

ග්‍රස්ත / ඝාතකයා / ජය / පහරක්

དྲག་ནི

drak ni

ග්‍රස්ත / ඝාතකයා / ජය / නිවැරදි / හැඩ / පහරක්

පහරදීම *noun*

paharadaīma

སྐྱོན་བརྗོད་དྲག་པོ

kyön jö drak po

පහරදීම / ප්‍රහාරය / ප්‍රහාරක

གནོད་འཚུབ་བཀལ་ནི

nö tsup kel ni

පහරදීම / ප්‍රහාරය / ප්‍රහාරක

དབང་གནོན་འབད་ནི

wang nön bé ni

පහරදීම / ප්‍රහාරය / ප්‍රහාරක

དབང་གནོན

wang nön

ඡායා / මර්දනය / පහරදීම / ප්‍රහාරය / ප්‍රහාරක

འཚུབ་ནང་བཏབ་ནི

tsup né tap ni

පහරදීම / ප්‍රහාරය / ප්‍රහාරක

གནོད་པ་བཀལ་ནི

nodpa kel ni

කඩාකප්පල්කාරී / ග්‍රස්ත / ඝාතකයා / තුවාල / හානි / පහරදීම / ප්‍රහාරය / ප්‍රහාරක

གནོད་འཚུབ

nö tsup

පහරදීම / ප්‍රහාරය / ප්‍රහාරක

གནོད་པ

nö pa

ග්‍රස්ත / ඝාතකයා / තුවාල / හානි / පහරදීම / ප්‍රහාරය / ප්‍රහාරක

ཁ་གཏང་ནི

kha tang ni

අපහාස / පහරදීම / ප්‍රහාරය / ප්‍රහාරක

ཁ་གཏང་བ

kha tang ba

පහරදීම / ප්‍රහාරය / ප්‍රහාරක

དྲག་རྐོལ

drak göl

පහරදීම / ප්‍රහාරය / ප්‍රහාරක

བྱད་སྨད་རྒྱབ་ནི

jé mé kyap ni

අපහාස / පහරදීම / ප්‍රහාරය / ප්‍රහාරක

བཉེས་བཅོས་འབད་ནི

nyé chö bé ni

පහරදීම / ප්‍රහාරය / ප්‍රහාරක

རྐོལ་འཛིང་འབད་ནི

göl dzing bé ni

පහරදීම / ප්‍රහාරය / ප්‍රහාරක

རྐོལ་རྡུང་འབད་ནི

göl dung bé ni

පහරදීම / ප්‍රහාරය / ප්‍රහාරක

དྲག་རྒོལ་འབད་ནི།

drak göl bé ni

ཕཧའི་ཌ / ཥ་ཧཱ་ར / ཥ་ཧཱ་ར་ཀ

རྐྱོན་བརྗོད་འབད་ནི།

kyön jö bé ni

ཕཧའི་ཌ / ཥ་ཧཱ་ར / ཥ་ཧཱ་ར་ཀ

ཕཧསྒུཀཾ *verb*

pahasaukama

ལྷན་ཐབས་འབད་ནི།

lhen tap bé ni

མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་ནི།

tün kyen jar ni

ཡན་ཐབས་འབད་ནི།

pen tap bé ni

སྦྱོར་བདེ་དྲགས་བཟོ་ནི།

tap dé drak zo ni

ཕཧསྒྲུས་ *adj*

pahasauvaena

བདེ་ཏོག་ཏོ

dé tok to

ཏ་ཥ / ནིཪོ་ཱཱ / ནིལ་ཝ་ཌ / ཕཧསྒྲུས

འཇམ་ཏོང་ཏོ

jam tong to

ཨཱ་ལོ་ཀ / ཨཱ་ལོ་ཀ་ཝ་ཏ / ཏ་ཥ / ཌ་ཡ / ཌ་ཡ་ཥ / ཌ་ཡ་ཥ / ནིལ་ཝ་ཌ / ཐ་ཡ / ཐ་ཡ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ནིལ་ཝ་ཌ / ས་ར / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ

ཕྲཀཱཤནය
noun

parakaāśanaya

བདེ་རྟགས

da tak

ริද්මය / පරිමාණ / පියවරක් / ප්‍රකාශනය

ཚོར་རྣམ

tsor nam

བསམ་བརྗོད

sam jö

མཉོ་བཤད

no shé

རྣམ་འགྱུར

nangyur

අභිනය / ප්‍රකාශනය

བརྗོད་ཐང

jö tang

སྨྲ་ཐང

lap tang

කතාව / කථාව / දිව / බෙදාහැරීමේ / භාෂා / භාෂාමය / භාෂාව / සාකච්ඡාව / ප්‍රකාශනය

ཕྲཀཱཤིཀཱ
noun

parakaāśaikaā

དཔེ་སྒྲུན་འབད་མི

pé trün bé mi

དཔེ་སྒྲུན་པ

pé trün pa

ཕྲཀཻཔ
noun

parakaeāpa

ཧེ་བཏགས

hé tak

དཀྱུག་གཞི

truk zhi

ཤུང་སྲི

pung si

ཕྲཀཏི
noun

paragatai

ཡར་འཕར

yar par

උද්ධමනය / පරිණාමය / විකාශය / වර්ධනය / සංවර්ධන / ප්‍රගති

བཟོ་བསྒྲུན་གོང་འཕེལ

zo trün gong pel

පරිණාමය / විකාශය / වර්ධනය / සංවර්ධන / ප්‍රගති

ཡར་རྒྱས

yar gyé

පරිණාමය / විකාශය / වර්ධනය / සංවර්ධන / ප්‍රගති / ප්‍රගති

གསར་བཟོ

sar zo

පරිණාමය / විකාශය / වර්ධනය / සංවර්ධන / ප්‍රගති

གསར་འཚོན

sar tön

පරිණාමය / විකාශය / වර්ධනය / සංවර්ධන / ප්‍රගති

སྐྱོན་སྐྱོད

ngön kyö

සංවර්ධන / ප්‍රගති / ප්‍රගති

གོང་འཕེལ

gong pel

පරිණාමය / විකාශය / වර්ධනය / සංවර්ධන / ප්‍රගති

མདུན་སྐྱོད

dün kyö

සංවර්ධන / ප්‍රගති / ප්‍රගති

ཕྲཀཏི
noun

paragataiya

སྐྱོན་སྐྱོད

ngön kyö

සංවර්ධන / ප්‍රගති / ප්‍රගති

ཡར་དྲག

yar drak

සංවර්ධන / ප්‍රගති

ཡར་རྒྱས

yar gyé

පරිණාමය / විකාශය / වර්ධනය / සංවර්ධන / ප්‍රගති / ප්‍රගති

ཡར་འཕེལ

yar pel

සංවර්ධන / ප්‍රගති

མདུན་སྐྱོད

dün kyö

සංවර්ධන / ප්‍රගති / ප්‍රගති

ཕྲཀཱུཎ
verb

paragauṇa

རྟོག་གི

tok ni

ඉගෙන / කරන්නේ / තේරුම් / සොයා / හමු / ප්‍රගුණ

དཔེ་ཆ་ཏ་བུ

pé cha ta bu

ඉගෙන / ප්‍රගුණ

ཡོན་ཏན་ཏ་བུ

yön ten ta bu

ඉගෙන / ප්‍රගුණ

བཤེས་ནི

shé ni

අනන්‍යතාව / ඉගෙන / කරන්නේ / දැන / දැනුම / දැනුම් / බලන්න / සොයා / සංචාරය / සටහන / හඳුනා / හමු / ප්‍රගුණ

ལྷག་ནི

lhap ni

අධ්‍යයනය / ඉගෙන / කියවන්න / ප්‍රගුණ

ཏ་གོ་ནི

ha go ni

අවබෝධය / අනන්‍යතාව / ඉගෙන / තේරුම් / දැන / දැනුම / දැනුම් / බලන්න / සංචාරය / සටහන / හඳුනා / ප්‍රගුණ

སྦྱང་ནི

jang ni

අධ්‍යයනය / ඉගෙන / ප්‍රගුණ

ཟླ་ལུ་གཟུང་ནི

lo lu zung ni

ඉගෙන / නසා / ප්‍රගුණ

ཕྲཀཱཎ
noun

paracaṇaḍa

དབང་ཚད

wang tsé

අධිකාරිය / බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය / ප්‍රඥාව

ཤུགས

shuk

පනත / බලපෑම / බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ශක්තිය / හැඟීම / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය / ප්‍රබලතාවය

ཐལ་དྲགས

tel drak

බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය

སྟོད

top

බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය

སྟོད་ཅན

top chen

පරාක්‍රමවත් / බලවත් / බලසම්පන්න / බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ශක්තිමත් / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය / ප්‍රබල

སྟོད་ཤུགས

top shuk

බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ශක්තිය / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය / ප්‍රබලතාවය

ཚེ

tsé

ජීවිත / බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ශක්තිය / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය / ප්‍රබලතාවය

ཚུབ་སྐྱོད

tsup chö

බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය

ཉིང་སྟོད

nying top

අවශ්‍ය / ධෛර්යය / බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ශක්තිය / ස්නායු / හදවත / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය / ප්‍රබලතාවය / නිර්භීත / නිර්භීතකම

དབང་ཤུགས

wang shuk

බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය

ཡོན་ཏན

yön ten

අඳුනන / ගුණාත්මක / තත්ත්ව / දැන / දැනුම / බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / විද්‍යා / ශක්තිය / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය / ප්‍රබලතාවය

དབང་བཙོང་ནི

wang tsong ni

බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය

དྲག་ཁག་དམག་མི

drak khak mak mi

බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය

དང་བཙོང་ནི

bang tsong ni

බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / පැනවීමට / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය

དབང་ཆ

wang cha

අධිකාරිය / බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය

གྲིང་གྲིང

dring dring

ඉක්මන් / ලොක්කි / නිරෝගී / ඝන / දෘඪ / දුෂ්කර / බලවත් / බලසම්පන්න / බලහත්කාරයෙන් / වේගවත් / විදුලිබල / ශක්තිය / ශක්තිමත් / සමාගම / ස්ථිරව / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය / ප්‍රබලතාවය

འབད་བཙུག་ནི

bé chuk ni

බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය

དེ

dé

පොකුරු / පැකේජය / පැකට් / කුහුඹුවා / බලහත්කාරයෙන් / මාලිගාව / විදුලිබල / සංගමයේ / සංඝදය / සභාවේ / සමාජය / සමූහයක් / හර්ඩ් / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය

ནུས་ཤུགས

nü shuk

කාර්යක්ෂමතාව / බලශක්ති / බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ශක්තිය / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය / ප්‍රබලතාවය

གྲང་བོར

drang bor

අංකය / බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ශක්තිය / සංඛ්‍යාව / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය / ප්‍රබලතාවය / ප්‍රමාණය

ཆོག་གྲུབ

chok drup

තෑගි / පරිත්‍යාග / ධාරිතා / බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / සුදුසු / සම්පත් / හැකියා / හැකියාව / හැකියාව / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය

གྱང་ཁ

gyang kha

අංකය / බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ශක්තිය / සංඛ්‍යාව / ස්වරූපයක් / හැඩය / හිස / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය / ප්‍රබලතාවය

ཁེ་རྒྱ

khé go

බලශක්ති / බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ශක්තිය / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය / ප්‍රබලතාවය

སྐྱོག་མེ

lok mé

බලහත්කාරයෙන් / විදුලි / විදුලිබල / විද්‍යුතය / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය

སྐྱོག་ཤུགས

lok shuk

බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය

དམག་དཔུང་དང་དམག་རྟེ་ཁྱ་བ

mak pung dang mak dé ta b

ಬಲಹತ್ತಾರಯೆನ್ / ವಿದ್ವಲಿಬಲ / ಪ್ರಚಣ್ಡ / ಪ್ರಚಣ್ಡತ್ವಯ

མི་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཁྱ་བ

mi dang gyel khap ta bu

ಬಲಹತ್ತಾರಯೆನ್ / ವಿದ್ವಲಿಬಲ / ಪ್ರಚಣ್ಡ / ಪ್ರಚಣ್ಡತ್ವಯ

གནོད་འཚེ

nö tsé

ಬಲಹತ್ತಾರಯೆನ್ / ವಿದ್ವಲಿಬಲ / ಪ್ರಚಣ್ಡ / ಪ್ರಚಣ್ಡತ್ವಯ

རྔས་པ

nü pa

ಬಲಹತ್ತಾರಯೆನ್ / ವಿದ್ವಲಿಬಲ / ಶಕ್ತಿಯ / ಸುದೃಢ / ಪ್ರಚಣ್ಡ / ಪ್ರಚಣ್ಡತ್ವಯ / ಪ್ರಬಲತಾವಯ

འདོད་ཤུགས

dö shuk

ಅವಶ್ಯ / ಬಲಹತ್ತಾರಯೆನ್ / ವಿದ್ವಲಿಬಲ / ಪ್ರಚಣ್ಡ / ಪ್ರಚಣ್ಡತ್ವಯ

ಪ್ರಚಣ್ಡತ್ವಯ *noun*

paracaṇḍatavaya

ཤུགས

shuk

ಪನತ / ಬಲಪೃಮ / ಬಲಹತ್ತಾರಯೆನ್ / ವಿದ್ವಲಿಬಲ / ಶಕ್ತಿಯ / ಹಾಛೀಮ / ಪ್ರಚಣ್ಡ / ಪ್ರಚಣ್ಡತ್ವಯ / ಪ್ರಬಲತಾವಯ

ཐེལ་དྲག

tel drak

ಬಲಹತ್ತಾರಯೆನ್ / ವಿದ್ವಲಿಬಲ / ಪ್ರಚಣ್ಡ / ಪ್ರಚಣ್ಡತ್ವಯ

སྟོབ

top

ಬಲಹತ್ತಾರಯೆನ್ / ವಿದ್ವಲಿಬಲ / ಪ್ರಚಣ್ಡ / ಪ್ರಚಣ್ಡತ್ವಯ

སྟོབ་ཅན

top chen

ಪರಾಕ್ರಮವತ್ / ಬಲವತ್ / ಬಲಸಮ್ಪನ್ನ / ಬಲಹತ್ತಾರಯೆನ್ / ವಿದ್ವಲಿಬಲ / ಶಕ್ತಿಮತ್ / ಪ್ರಚಣ್ಡ / ಪ್ರಚಣ್ಡತ್ವಯ / ಪ್ರಬಲ

སྟོབ་ཤུགས

top shuk

ಬಲಹತ್ತಾರಯೆನ್ / ವಿದ್ವಲಿಬಲ / ಶಕ್ತಿಯ / ಪ್ರಚಣ್ಡ / ಪ್ರಚಣ್ಡತ್ವಯ / ಪ್ರಬಲತಾವಯ

ཚེ

tsé

ಜೀವಿತ / ಬಲಹತ್ತಾರಯೆನ್ / ವಿದ್ವಲಿಬಲ / ಶಕ್ತಿಯ / ಪ್ರಚಣ್ಡ / ಪ್ರಚಣ್ಡತ್ವಯ / ಪ್ರಬಲತಾವಯ

ཚུབ་མཆོད

tsup chö

ಬಲಹತ್ತಾರಯೆನ್ / ವಿದ್ವಲಿಬಲ / ಪ್ರಚಣ್ಡ / ಪ್ರಚಣ್ಡತ್ವಯ

དབང་ཆ

wang cha

ಅಧಿಕಾರಿಯ / ಬಲಹತ್ತಾರಯೆನ್ / ವಿದ್ವಲಿಬಲ / ಪ್ರಚಣ್ಡ / ಪ್ರಚಣ್ಡತ್ವಯ

དབང་ཤུགས

wang shuk

ಬಲಹತ್ತಾರಯೆನ್ / ವಿದ್ವಲಿಬಲ / ಪ್ರಚಣ್ಡ / ಪ್ರಚಣ್ಡತ್ವಯ

དབང་རྩེ

wang tsé

ಅಧಿಕಾರಿಯ / ಬಲಹತ್ತಾರಯೆನ್ / ವಿದ್ವಲಿಬಲ / ಪ್ರಚಣ್ಡ / ಪ್ರಚಣ್ಡತ್ವಯ / ಪ್ರಜ್ಞಾವ

དབང་བཙོང་ཁྱེ

wang tsong ni

ಬಲಹತ್ತಾರಯೆನ್ / ವಿದ್ವಲಿಬಲ / ಪ್ರಚಣ್ಡ / ಪ್ರಚಣ್ಡತ್ವಯ

སྙིང་སྟོབ

nying top

ಅವಶ್ಯ / ಧೈರ್ಯಯ / ಬಲಹತ್ತಾರಯೆನ್ / ವಿದ್ವಲಿಬಲ / ಶಕ್ತಿಯ / ಸ್ನಾಯು / ಹೃದಯತ / ಪ್ರಚಣ್ಡ / ಪ್ರಚಣ್ಡತ್ವಯ / ಪ್ರಬಲತಾವಯ / ನಿರ್ಭೀತ / ನಿರ್ಭೀತಾಕಮ

དྲག་ཁ་དམག་མི

drak khak mak mi

ಬಲಹತ್ತಾರಯೆನ್ / ವಿದ್ವಲಿಬಲ / ಪ್ರಚಣ್ಡ / ಪ್ರಚಣ್ಡತ್ವಯ

རྒྱང་ཁ

gyang kha

ಅಂಕಯ / ಬಲಹತ್ತಾರಯೆನ್ / ವಿದ್ವಲಿಬಲ / ಶಕ್ತಿಯ / ಸಂಖ್ಯಾವ / ಸ್ವರೂಪಯಕ್ / ಹಾಛಯ / ಹಿಸ / ಪ್ರಚಣ್ಡ / ಪ್ರಚಣ್ಡತ್ವಯ / ಪ್ರಬಲತಾವಯ

ཡོན་ཏན

yön ten

ಅದ್ವನನ / ಗುಣಾತ್ಮಕ / ತತ್ತ್ವ / ದಯ / ದಾನ್ತುಮ / ಬಲಹತ್ತಾರಯೆನ್ / ವಿದ್ವಲಿಬಲ / ವಿದ್ಯಾ / ಶಕ್ತಿಯ / ಪ್ರಚಣ್ಡ / ಪ್ರಚಣ್ಡತ್ವಯ / ಪ್ರಬಲತಾವಯ

ཁེ་རྒོ

khé go

ಬಲಶಕ್ತಿ / ಬಲಹತ್ತಾರಯೆನ್ / ವಿದ್ವಲಿಬಲ / ಶಕ್ತಿಯ / ಪ್ರಚಣ್ಡ / ಪ್ರಚಣ್ಡತ್ವಯ / ಪ್ರಬಲತಾವಯ

འབད་བཅུག་ནི

bé chuk ni

ಬಲಹತ್ತಾರಯೆನ್ / ವಿದ್ವಲಿಬಲ / ಪ್ರಚಣ್ಡ / ಪ್ರಚಣ್ಡತ್ವಯ

ཕྱུགས་གྲུབ

chok drup

ತ್ಯಗಿ / ಪರಿತ್ಯಾಗ / ಧಾರಿತಾ / ಬಲಹತ್ತಾರಯೆನ್ / ವಿದ್ವಲಿಬಲ / ಸುದೃಢ / ಸಮ್ಪತ್ / ಹಾಕಿಯಾ / ಹಾಕಿಯಾವ / ಹಾಕಿಯಾವ / ಪ್ರಚಣ್ಡ / ಪ್ರಚಣ್ಡತ್ವಯ

དེ

dé

ಪೊಕುರು / ಪಕೇಪಯ / ಪಕಚಿ / ಕುಹುಙ್ಖಿವಾ / ಬಲಹತ್ತಾರಯೆನ್ / ಮಾಲಿಗಾವ / ವಿದ್ವಲಿಬಲ / ಸಂಗಮಯೆ / ಸಂಃಸದಯ / ಸಹಾವೆ / ಸಮಾಪಯ / ಸಮ್ಹಿಹಯಕ್ / ಹರ್ಛಿ / ಪ್ರಚಣ್ಡ / ಪ್ರಚಣ್ಡತ್ವಯ

འདོད་ཤུགས

dö shuk

ಅವಶ್ಯ / ಬಲಹತ್ತಾರಯೆನ್ / ವಿದ್ವಲಿಬಲ / ಪ್ರಚಣ್ಡ / ಪ್ರಚಣ್ಡತ್ವಯ

སྐྱོ་མེ

lok mé

ಬಲಹತ್ತಾರಯೆನ್ / ವಿದ್ವಲಿ / ವಿದ್ವಲಿಬಲ / ವಿದ್ಯುತಯ / ಪ್ರಚಣ್ಡ / ಪ್ರಚಣ್ಡತ್ವಯ

སྒྲིང་སྒྲིང

dring dring

ಇಕ್ಮಾನ್ / ಲೊಕ್ಕಿ / ನಿರೋಗಿ / ಋನ / ದುಃಖ / ದುಷ್ಕರ / ಬಲವತ್ / ಬಲಸಮ್ಪನ್ನ / ಬಲಹತ್ತಾರಯೆನ್ / ವೇಗವತ್ / ವಿದ್ವಲಿಬಲ / ಶಕ್ತಿಯ / ಶಕ್ತಿಮತ್ / ಸಮಾಗಮ / ಸ್ಥಿರವ / ಪ್ರಚಣ್ಡ / ಪ್ರಚಣ್ಡತ್ವಯ / ಪ್ರಬಲತಾವಯ

ནུས་ཤུགས

nü shuk

ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತಾವ / ಬಲಶಕ್ತಿ / ಬಲಹತ್ತಾರಯೆನ್ / ವಿದ್ವಲಿಬಲ / ಶಕ್ತಿಯ / ಪ್ರಚಣ್ಡ / ಪ್ರಚಣ್ಡತ್ವಯ / ಪ್ರಬಲತಾವಯ

བང་བཙོང་ཁྱེ

bang tsong ni

ಬಲಹತ್ತಾರಯೆನ್ / ವಿದ್ವಲಿಬಲ / ಪೃನವಿಮಟ / ಪ್ರಚಣ್ಡ / ಪ್ರಚಣ್ಡತ್ವಯ

སྟོ་ཤུགས

lok shuk

ಬಲಹತ್ತಾರಯೆನ್ / ವಿದ್ವಲಿಬಲ / ಪ್ರಚಣ್ಡ / ಪ್ರಚಣ್ಡತ್ವಯ

དམག་དཔུང་དང་དམག་རྟེ་ཁྱ་བ

mak pung dang mak dé ta b

ಬಲಹತ್ತಾರಯೆನ್ / ವಿದ್ವಲಿಬಲ / ಪ್ರಚಣ್ಡ / ಪ್ರಚಣ್ಡತ್ವಯ

མི་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཁྱ་བ

mi dang gyel khap ta bu

ಬಲಹತ್ತಾರಯೆನ್ / ವಿದ್ವಲಿಬಲ / ಪ್ರಚಣ್ಡ / ಪ್ರಚಣ್ಡತ್ವಯ

གནོད་འཚེ

nö tsé

ಬಲಹತ್ತಾರಯೆನ್ / ವಿದ್ವಲಿಬಲ / ಪ್ರಚಣ್ಡ / ಪ್ರಚಣ್ಡತ್ವಯ

རྔས་པ

nü pa

ಬಲಹತ್ತಾರಯೆನ್ / ವಿದ್ವಲಿಬಲ / ಶಕ್ತಿಯ / ಸುದೃಢ / ಪ್ರಚಣ್ಡ / ಪ್ರಚಣ್ಡತ್ವಯ / ಪ್ರಬಲತಾವಯ

བྲང་འབོར

drang bor

ಅಂಕಯ / ಬಲಹತ್ತಾರಯೆನ್ / ವಿದ್ವಲಿಬಲ / ಶಕ್ತಿಯ / ಸಂಖ್ಯಾವ / ಪ್ರಚಣ್ಡ / ಪ್ರಚಣ್ಡತ್ವಯ / ಪ್ರಬಲತಾವಯ / ಪ್ರಮಾಣಯ

ಪ್ರಚಾರಕ *noun*

paracaāraka

ཏྲོག་གཏམ

trok tam

ངན་བསྒྲགས

ngen drak

སྐུལ་བསྒྲགས

kül drak

ವಿಯಾಪಾರಯ / ಪ್ರಚಾರಕ

ಪ್ರಚಾರಣಯ *noun*

paracaāraṇaya

ཁྱབ་བསྒྲགས

khyap drak

ದಾನ್ವೀಮಕ್ / ನಿವೇದನಯ / ಪ್ರಚಾರಣಯ

མི་མང་གསལ་བསྒྲགས

mi mang sel drak

ದಾನ್ವೀಮಕ್ / ಪ್ರಚಾರಣಯ

ཚོང་བསྒྲགས

tsong drak

ದಾನ್ವೀಮಕ್ / ನಿವೇದನಯ / ಪ್ರಚಾರಣಯ

དྲིལ་བསྒྲགས

dril drak

ದಾನ್ವೀಮಕ್ / ಪ್ರಚಾರಣಯ

ಪ್ರಜನನಯ *noun*

parajananaya

སྐྱེ་རྒྱུན

kyé gyün

སྐྱེ་འཕེལ

kyé pel

རྒྱ་བཟུང

dra zung

འདྲ་བཟོ

dra zo

ಅನುಕರಣಯ / ಪಿಠಪತ್ / ಪ್ರಜನನಯ

འདྲ་སྒྲུན

dra trün

སྤར་སྒྲུན

par trün

ಪ್ರಜಾತಾನ್ತ್ರವಾದಯ *noun*

parajaātanataravaādaya

དམངས་གཙོའི་རྒྱལ་ཁབ

mang tsö gyel khap

དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས

mang tsö ring luk

དམངས་གཙོའི་གཞུང

mang tsö zhung

དམངས་གཞུང

mang zhung

ಪ್ರಜ್ಞಾವ *noun*

paragnaāva

འདོད་དབང

dö wang

ཐག་བཅད་དབང་ཚད

tak ché wang tsé

དབང་ཚད

wang tsé

ಅಧಿಕಾರಿಯ / ಬಲಹತ್ತಾರಯೆನ್ / ವಿದ್ವಲಿಬಲ / ಪ್ರಚಣ್ಡ / ಪ್ರಚಣ್ಡತ್ವಯ / ಪ್ರಜ್ಞಾವ

ཤེས་རབ

shé rap

ལྷོ་གྲོས

lo drö

གསང་རྒྱ

sang gya

ཕ་རོལ་ཡཀ་ཥ *noun*

paratayakaṣa

བདག་དབང་ཐོབ་དབང་

dak wang top wang

ཕ་རོལ་ཕ་ཡི / ཕ་རོལ་ཡཀ་ཥ

རྒྱེར་བདག་དབང་ཆ

ger dak wang cha

ཕ་རོལ་ཕ་ཡི / ཕ་རོལ་ཡཀ་ཥ

འོས་ལྡན

ö den

ཉན་ཐོས / ཉམ་ཐང / ཁེ་ཁྲིགས་མ / ཞི་ཝཱ་ཏི / ཞི་ཞི / ཐུ་ཐུ / ཕ་རོལ་ཕ་ཡི / ཕ་རོལ་ཡཀ་ཥ

གསལ་རི་རི་སྦེ

sel ri ri bé

ཕ་རོལ་ཕ་ཡི / ཕ་རོལ་ཕ་ཡི་བཅས / ཕ་རོལ་ཡཀ་ཥ

གསལ་རྟོག་རྟོ་སྦེ

sel tok to bé

ཌཱི་ཥ་ཏི་མཐ་ / ཕ་རོལ་ཕ་ཡི / ཕ་རོལ་ཕ་ཡི་བཅས / ཕ་རོལ་ཡཀ་ཥ

ཤེས་ས་མཐོང་ས་གི

shé sa tong sa gi

ཕ་རོལ་ཕ་ཡི / ཕ་རོལ་ཡཀ་ཥ

ཤེས་གསལ་ལྡན་དུ

shé sel tar du

ཕ་རོལ་ཕ་ཡི / ཕ་རོལ་ཕ་ཡི་བཅས / ཕ་རོལ་ཡཀ་ཥ

ཤེས་པ་བཞིན་དུ

shespa zhin du

ཕ་རོལ་ཕ་ཡི / ཕ་རོལ་ཕ་ཡི་བཅས / ཕ་རོལ་ཡཀ་ཥ

སྒྲོས་གསར་མེད་པའི

trö sar mé pé

ཕ་རོལ་ཕ་ཡི / ཕ་རོལ་ཡཀ་ཥ

ཕ་རོལ་ཡ་ས་ཐ *adj*

paratayasatha

བསྣར་བཏུབ་པའི

nar tup pé

ཕ་རོལ་ཡ་ས་ཐ / ཕ་རོལ་ཡ་ས་ཐ་ཏཱ

བསྣར་སྐུམ་གྱི

nar kum gyi

ཕ་རོལ་ཡ་ས་ཐ / ཕ་རོལ་ཡ་ས་ཐ་ཏཱ

བསྣར་སྐུམ་འབད་བཏུབ་པའི

nar kum bé tup pé

ཕ་རོལ་ཡ་ས་ཐ / ཕ་རོལ་ཡ་ས་ཐ་ཏཱ

མ་ངེས་པའི

ma ngé pé

ཕ་རོལ་ཡ་ས་ཐ / ཕ་རོལ་ཡ་ས་ཐ་ཏཱ

ཕ་རོལ་ཡ་ས་ཐ་ཏཱ *adj*

parataya sathataā

བསྣར་སྐུམ་འབད་བཏུབ་པའི

nar kum bé tup pé

ཕ་རོལ་ཡ་ས་ཐ / ཕ་རོལ་ཡ་ས་ཐ་ཏཱ

བསྣར་སྐུམ་གྱི

nar kum gyi

ཕ་རོལ་ཡ་ས་ཐ / ཕ་རོལ་ཡ་ས་ཐ་ཏཱ

བསྣར་བཏུབ་པའི

nar tup pé

ཕ་རོལ་ཡ་ས་ཐ / ཕ་རོལ་ཡ་ས་ཐ་ཏཱ

མ་ངེས་པའི

ma ngé pé

ཕ་རོལ་ཡ་ས་ཐ / ཕ་རོལ་ཡ་ས་ཐ་ཏཱ

ཕ་རོལ་ཀྱི་ཡོད་པ *noun*

parataikaraiyaāva

ལན་ལོག ཁྱོང་ལན

len lok dong len

ཕ་རོལ་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ *noun*

parataikaāra

ཁྱེ་གཟུགས་སྒན་བཅོས

chi zuk men chö

ཅིཏ་ཥ / ཕ་རོལ་ཀ་ཥ

སྒན་བཅོས

men chö

ཅ་ལན / ཕ་རོལ་ཀ་ཥ

བཙུ་མཐོང

tsi tong

ཅ་ལན / ཕ་རོལ་ཀ་ཥ / ཡ་ཡ / ཕ་ལ / ཕ་ལ

ཕ་རོལ་ཕ་ཡ *noun*

parataignaāva

མནའ

na

ཕ་ལ / ཕ་ལ / ཕ་ལ

བཟང་པོའི་རེ་བ

zang pö rewa

ཕ་ལ / ཕ་ལ

གཏམ་མར་བཙུག་ནི

ta mar tsuk ni

ཕ་ལ / ཕ་ལ

གཏམ

ta ma

ཕ་ལ / ཕ་ལ / ཕ་ལ / ཕ་ལ

མནའ་བཟའ་ནི

na za ni

ཕ་ལ / ཕ་ལ

ཁས་བླང

khé lang

ཕ་ལ / ཕ་ལ

ཁས་ལ

khé la

ཕ་ལ / ཕ་ལ

ཁ

khé

ཕ་ལ / ཕ

ཁ

khé

ཕ / ཕ

ཁ

khé

ཕ / ཕ

ཁ

khé

ཕ

རྒྱབ་བཤུད

gyap shü

ཧེ་དཔ

hedpa

ལྷན་ཐབ། འབྱུང་ནི།

khé pen jung ni

ལྷན་ཐབ། ལེན་ནི།

khé pen len ni

མཁོ་ཐབ་ཆེ་བའི

kho pen chewé

ལྷན་ཐང་

khep sang

ལྷན་ཐང་འཕྲོད་ནི།

khep sang top ni

ལྷ་ཐབ

khé pen

ཕྲ་ལ། ཁ་ཤས། ཤ་ཐབ། ལྷ་ཐང། ལ་ལ། ལ་ལ། ལ་ལ

den pa

ལྷ་ཐ

ལ་ལ

ཕྱིར་ཤོག་ཁ

parataivaratanaya

noun

ལ་ལ

bak cha

ཕ་ཆ

kyar dö

ཕ

drak cha

ཕ

dren lhong

ཕ

ཕ

parataiśakataiya

noun

ལ

kak sung

ལ

tup nü

ལ

ཕ

parataiśataya

noun

ལ

gya cha

ལ

ཕ

parataisaṁsakaraṇa

noun

ལ

lek chö

ལ

lek gyur

ལ

kyar zo

ལ

zhi gyur

ལ

ཕ

parataisaṁsakaraṇaya

noun

ལ

kyar so

ལ

nyam chö

ལ

nyam so

ལ

ཕ

parataisanadhaāna

noun

ལ

cham kha

ལ

nang drik

ལ

ཕ

paradaraśanaya

verb

ལ

tön ni

ལ

tong tsuk ni

ལ

sel tön bé ni

ལ

sel tön

ལ

pak ni

ལ

ong ni

ལ

chir tön

ལ

khung tön ni

ལ

drem tön bé ni

ལ

drem tön bé ba

ལ

drem tön

ལ

tram tön

ལ

da tön ni

ལ

lam tön ni

ལ

ཕ

paradaīpaāgaāraya

noun

ལ

da tön lok khang

ལ

ཕ

paradaeśayae

noun

ལ

zhi dön

ལ

sa zhing

ལ

ལ

ta zur

ལ

ལ

per na lop jong gi la zhi tsen

ལ

ལ

tsé tang

ལ

ལ

sa né

ལ

ལ

yü

ལ

ལ

sa zhi

ལ

ལ

zhing

ལ

ལ

zhing kha

ལ

ལ

zhuk tak ching tak gyir tak m

ལ

ལ

sa khong

ལ

ལ

sa go gya tsé

ལ

ལ

zhuk tak ching tak

ལ

ལ

zhuk tak ching tak gyir tak

ལ

ལ

gyel khap

ལ

ལ

dam tak tak lep

ལ

ལ

drong sep

ལ

ལ

la sa

ལ

ལ

sa go

ལ

ལ

chok

ལ

ལ

gya khyön

ལ

ལ

ké rak

ལ

ལ

la zhi

ལ

ལ

ling

ལ

ལ

lung pa

ལ

ལ

mi ser

ལ

ལ

nga dé

ལ

ཨང་ཁོང

nga khong

ඉඩම් / ලෝක / කක්ෂය / ජාතිය / රටේ / භූමිය / ප්‍රදේශයේ

པ་ཡུལ

pa yül

ඉඩම් / ලෝක / රටේ / පෘථිවි / මාලිගාව / සභාවේ / ප්‍රදේශයේ

ས

sa

ඉඩම් / ලෝක / රටේ / පෘථිවි / මැටි / විදෙස් / පස / ප්‍රදේශයේ

ལུང་མཆོག

lung chok

ඉඩම් / කලාපයේ / රටේ / මතුපිට / ප්‍රදේශයේ

ཁྱི་ཁ

chi kha

ක්ෂේත්‍ර / ප්‍රදේශයේ

ཕྱོགས

adj

paradhaāna

ཡོངས་གྲགས

yong drak

උණුසුම් / තාපය / මහා / විශිෂ්ට / ප්‍රධාන

རིང་མོ

ringmo

උස / දිගු / දීර්ඝ / මහා / ප්‍රධාන

ཐབ་ཤེས

tap shé

පාර / අදහස / උපාංගය / උපකරණය / උපක්‍රමය / ක්‍රමය / පාත් / දැනුම / මාර්ග / පියවර / වැඩසටහන / විසඳුම / ප්‍රධාන

མཐོ

to

ඉතා / උසස් / මහා / ප්‍රධාන

མཐོ་དྲགས

to drak

ඉතා / උස / උසස් / මහා / ප්‍රධාන

མཐོ་རྩེ

to tsé

ඉතා / උස / උසස් / උන්නතාංශය / මහා / ප්‍රධාන

གཙོ་བོ

tsowo

ණය / පළමු / වැදගත් / විදුහල්පති / හිස / ප්‍රාථමික / ප්‍රධාන

གཞུང་

zhung

රාජ්‍ය / තත්ත්වය / තත්වය / වැදගත් / විදුහල්පති / ප්‍රධාන

ར་བཟི་བཟིལ

ra zi ziwa

ඉතා / උසස් / මහා / ප්‍රධාන

མཐོ་བ

towa

ඉතා / උසස් / මහා / ප්‍රධාන

དུས་རྩོ

dü tsö

පැය / අනතුර / අවස්ථාව / අවස්ථාවේ / ඉතා / උසස් / කාලය / කාලගුණ / කන්නයේ / යුගය / දින / දිනය / පේදුරු / ලැබුණ / මහා / වේලාව / වයස්ගත / සැසිය / රැස්වීම / හේතුව / ප්‍රධාන

ལེ་ཤ

lé sha

අඩුක්කුව / කඳු / කඳුකර / කඳුවැටි / ටොන් / මහා / මුහුදේ / විශාලත්වය / විශිෂ්ට / සංච / සාගර / ප්‍රධාන

ཐབ་ལམ

tap lam

පාර / උපාංගය / උපකරණය / ක්‍රමය / පාත් / රිද්මය / පරිමාණ / මාර්ග / මාර්ගය / පියවරක් / ප්‍රධාන

དེ་མིག་བུ

dé mik bu

གལ་རྩེ་བོ

gel ché shö

පළමු / වැදගත් / විදුහල්පති / ප්‍රාථමික / ප්‍රධාන / ප්‍රමුඛ / ප්‍රමුඛත්වය

གལ་ཆེན

gel chen

අත්‍යවශ්‍ය / අවශ්‍යයි / අසාධ්‍ය / අර්ථය / අර්ථවත් / යටත් / තදබල / දරුණු / බරපතල / බරපතලකම / මහා / වගකිවයුතු / වැදගත් / වැදගත්කම / විශිෂ්ට / හදිසි / ප්‍රධාන

གོ་གནས་ཐུ་བུ

go né ta bu

ඉතා / උසස් / මහා / ස්ථාපනය / ප්‍රධාන

རྒྱ་ཆེ་དྲགས

gya ché drak

පුරා / කපා / දුරස්ථ / මහා / ප්‍රධාන

རྒྱ་ཁྱོན

gya khyön

පුරා / කලාපයේ / කපා / ක්ෂේත්‍ර / දූරස්ථ / භූමිය / මහා / ප්‍රදේශයේ / ප්‍රධාන

ཁག་ཆེ་དྲགས

khak ché drak

අත්‍යවශ්‍ය / අවශ්‍යයි / අසාධ්‍ය / තදබල / දරුණු / බරපතල / බරපතලකම / මහා / වැදගත් / විශිෂ්ට / ප්‍රධාන

སྦོམ

bom

අනිවිශාල / අන්ත / අන්තවාදී / අර්ථය / අර්ථවත් / ඉතා / උසස් / දැඩි / දැවැන්ත / යෝධ / මනස්කාන්ත / මහා / වැදගත්කම / විශාල / විශාලත්වය / විශිෂ්ට / සියුම් / ප්‍රධාන

ཕྱོགས

noun

parapaātayae

གང་རུ

gang rü

ཁ་རུ

kha rü

ཕྱོགས

noun

parabanadha

བཅོས་སྒྲུང

chö drung

කල්පිතය / ප්‍රබන්ධ

བཟོ་བཟོས

zo zowa

ඉදි / කරන්න / කල්පිතය / ගොඩනැගිලි / ප්‍රබන්ධ

རྟོག་བཟོ

tok zo

කල්පිතය / ප්‍රබන්ධ

རིག་ཚོད

rik tsö

කල්පිතය / ප්‍රබන්ධ

བཅོས་མ

chö ma

කෘතිම / කල්පිතය / ප්‍රබන්ධ

དཔག་ཚོད

pak tsö

කල්පිතය / ප්‍රබන්ධ

ཕ་རྒྱལ

adj

parabala

རྒྱུག་ཅན

shuk chen

අසාධ්‍ය / උග / උග්‍ර / පරාක්‍රමවත් / තදබල / දැඩි / දළ / දරුණු / දුෂ්කර / බර / බරපතල / බලවත් / බලසම්පන්න / වේදනාකාරී / ශක්තිමත් / සියුම් / ප්‍රබල

སྟོབས་ཅན

top chen

පරාක්‍රමවත් / බලවත් / බලසම්පන්න / බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ශක්තිමත් / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය / ප්‍රබල

སྟོབས་རྒྱུག་ཅན

top shuk chen

පරාක්‍රමවත් / බලවත් / බලසම්පන්න / ශක්තිමත් / ප්‍රබල

དབང་ཚད་ཅན

wang tsé chen

පරාක්‍රමවත් / බලවත් / බලසම්පන්න / ශක්තිමත් / ප්‍රබල

ཕ་རྒྱལ

noun

parabalataāvaya

ཉིང་སྟོབས

nying top

අවශ්‍ය / ධෛර්යය / බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ශක්තිය / ස්නායු / හදවත / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය / ප්‍රබලතාවය / නිර්භීත / නිර්භීතකම

ནུས་རྒྱུག

nü shuk

කාර්යක්ෂමතාව / බලශක්ති / බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ශක්තිය / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය / ප්‍රබලතාවය

ཡོན་ཏན

yön ten

අඳුනන / ගුණාත්මක / තත්ත්ව / දැන / දැනුම / බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / විද්‍යා / ශක්තිය / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය / ප්‍රබලතාවය

ཚེ

tsé

ජීවිත / බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ශක්තිය / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය / ප්‍රබලතාවය

སྟོབས་རྒྱུག

top shuk

බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ශක්තිය / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය / ප්‍රබලතාවය

ནུས་པ

nü pa

බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ශක්තිය / සුදුසු / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය / ප්‍රබලතාවය

གྲང་བོར

drang bor

අංකය / බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ශක්තිය / සංඛ්‍යාව / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය / ප්‍රබලතාවය / ප්‍රමාණය

ཁེ་རྐོ

khé go

බලශක්ති / බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ශක්තිය / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය / ප්‍රබලතාවය

གྱང་ཁ

gyang kha

අංකය / බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ශක්තිය / සංඛ්‍යාව / ස්වරූපයක් / හැඩය / හිස / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය / ප්‍රබලතාවය

གྲིང་གྲིང

dring dring

ඉක්මන් / ලොක්කි / නිරෝගී / ඝන / දෘඪ / දුෂ්කර / බලවත් / බලසම්පන්න / බලහත්කාරයෙන් / වේගවත් / විදුලිබල / ශක්තිය / ශක්තිමත් / සමාගම / ස්ථිරව / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය / ප්‍රබලතාවය

རྒྱུག

shuk

පනත / බලපෑම / බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ශක්තිය / හැඟීම / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය / ප්‍රබලතාවය

ཕ་རན་ཌཱ་ཌ། noun

parabaudadha

ཕས་མའི་གཏམ

chö mé tam

ཞི་ཡ་ཝ། / ཕ་རན་ཌཱ་ཌ།

དཔེར་ན་མི་འི་བྱང་ཁུང་དང་ འཇིག་རྟེན་ཁ་ཕྱི་ལོ་རྒྱས་པ་ཅི

per na mi jung khung dang ji

ཞི་ཡ་ཝ། / ཕ་རན་ཌཱ་ཌ།

གཏམ་རྒྱུ

tam gyü

ཞི་ཡ་ཝ། / ཕ་རན་ཌཱ་ཌ།

བྱང་གཏམ

jung tam

ཞི་ཡ་ཝ། / ཕ་རན་ཌཱ་ཌ།

ཕས་མའི་སྲུང

chö mé sung

ཞི་ཡ་ཝ། / ཕ་རན་ཌཱ་ཌ།

ལོ་རྒྱུས

lo gyü

ཉན་ཐོས་ཡ། / ཀཏཱ་ཝ / ཀཏཱ་ཝ་ཀི / ཀཏཱ་ཝ / ཏོ་ར་ཏུ་རུ / ཞི་ཡ་ཝ། / ཕུ་ཝཏ / ས་ཀ་ཝི་ཥཱ་ཝ / ཤ་ཝོ་ནི / ཧོ་ཌ་ཡ / ཕ་རན་ཌཱ་ཌ།

ཕ་རཱ་ཧཱ། noun

parabhaū

དྲག་རིམ

drak rim

ཕ་རཱ་མཱ་ཎ་ཡ། noun

paramaāṇaya

གྲང་རས་ཚད

drang tsé

བཤལ་ལ / ཕ་རཱ་ཌ

ཕུང་ཚད

bung tsé

རི་དཱ་ཌ / ཕ་རཱ་ཌ / ཕ་ཡ་ཝ་ར་ཀ / ཕ་རཱ་ཌ

ཚད

tsé

ཕ་ཡ / ཨ་ཕ་ཏ / ཀ་ལ་ལ་ཀ / ཀ་ཝོ་ན་ཏ་ཆ / ད་ཀ་ཝི་ཆ / ཕ་རཱ་ཌ / ཕ་ཡ་ཝ་ར་ཀ / ཤ་ཝ་ལ / ཕ་རཱ་ཌ

ཨང་ལུང

mang nyung

ཕ་ཡ / ཀ་ལ་ལ་ཀ / ད་ཀ་ཝི་ཆ / ཤ་ཝ་ལ / ཕ་རཱ་ཌ

བདོམ

dom

འབོར་ཚད

bor tsé

རི་དཱ་ཌ / ཕ་རཱ་ཌ / ཕ་ཡ་ཝ་ར་ཀ / ཕ་རཱ་ཌ

འབོར་ཆེན

bor chen

ཁ་ཆུ་ཀ་ཀུ་ཝ / ཀ་ཏུ / ཀ་ཏུ་ཀ་ར / ཀ་ཏུ་ཝ་ཏི / ཕ་ལ་ས་ཁ་ཕ་ཏ་ན / ཤ་ཝ་ལ / ཤ་ར་ཝ / ཤ་ཀ་ཏི་ཨ་ཏ / ས་ཀ / ཕ་རཱ་ཌ

གྲང་འབོར

drang bor

ཨ་ཀ་ཡ / ཕ་ལ་ཧ་ཏ་ཀ་ཝ་ཡེ་ན / ཤ་ཀ་ཏི་ཡ / ས་ཁ་ཡ་ཝ / ཕ་ར་ཙ་ཎ་ཌ / ཕ་ར་ཙ་ཎ་ཌ་ཏ་ཝ / ཕ་ར་ཕ་ལ་ཏ་ཝ་ཡ / ཕ་ར་ཌ

ཕ་རཱ་ཌ། adv

paramaāṇavata

ཧ་ལམ

ha lam

ཀ་ན / ཚུལ / ཝ་ཏ་ཡེ / ཞི་ཡ་ལུ / ཞི་ཡ་ལུ་ཨ / ས་ཨ་ཏ / ཨ་ཡ / ཕ་ཧ / ཕ་ཧ / ཕ་ཌ

ལངས

langam

ཨ་ཅི / ཀ / ཀ / ཀ / ཀ / ཕ / ཕ / ཕ

སྡོད་རིམ

dö rim

ᠬᠠᠮᠤᠯ / ᠫᠷᠠᠪᠣᠷᠳᠤᠭᠠᠶ

རྡེ་ཚན

dé tsen

ᠬᠠᠮᠤᠯ / ᠬᠠᠯ / ᠬᠣᠲᠣᠪᠠᠰ / ᠬᠠᠮᠤᠣᠯᠠᠮ / ᠬᠤᠪᠤᠯᠡᠭᠡ / ᠫᠠᠰᠠᠯ᠌ / ᠬᠠᠷᠣ᠓᠓ / ᠫᠷᠠᠪᠣᠷᠳᠤᠭᠠᠶ

ཁྱད་རྣམ

khyé nam

ᠬᠠᠮᠤᠯ / ᠠᠰᠢᠲᠢᠶ / ᠭᠤᠨᠠᠲᠠᠨᠳᠠᠭ / ᠲᠠᠨᠲᠤᠤᠪ / ᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠡ / ᠨᠢᠬᠤᠶᠤᠮ / ᠪᠣᠷᠳᠤᠭᠤᠶ / ᠰᠠᠲᠤᠪ / ᠰᠠᠨᠲᠠᠭᠠᠰ / ᠰᠤᠪᠣᠷᠤᠪᠠᠶᠠᠭ᠌ / ᠰᠤᠪᠣᠭᠠᠪᠤᠶ / ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠠᠨ᠌ / ᠫᠷᠠᠪᠣᠷᠳᠤᠭᠠᠶ

ᠫᠷᠠᠪᠣᠬᠠᠶᠠ *verb*

paravaāhaya

རྒྱུག་ནི

gyuk ni

ᠪᠠᠪᠠᠭ᠌ᠨᠢ

bap ni

ᠣ᠓᠓ᠮ / ᠫᠷᠠᠪᠣᠬᠠᠶ

ᠫᠷᠠᠪᠣᠬᠠᠨᠠ *verb*

paravaāhana

ཁྱེལ་འདྲེན་འབད་ནི

kyel dren bé ni

ᠫᠷᠠᠪᠢᠨᠠ *noun*

paravaīṇa

སྦྱང་བ་ཡོད་མི

jangwa yö mi

ᠳᠠᠮᠠᠭ᠌ᠨᠢ᠌ᠳᠤᠪᠠᠣ᠓᠓

mak gi pawo

ᠨᠢᠮᠠᠭ᠌ᠨᠣᠩᠴᠧᠨ

nyam nyong chen

ᠨᠠᠪᠢᠨ / ᠫᠷᠠᠪᠢᠨᠠ

ᠳᠤᠪᠣ᠓᠓

pa tül

ᠫᠷᠠᠪᠡᠭᠠᠶᠠ *noun*

paravaegaya

རྒྱུག་ཤུགས

gyuk shuk

ᠣ᠓᠓ᠮᠤᠨᠳᠤ / ᠫᠷᠠᠪᠡᠭᠠᠶᠠ

ངོ་ཚོལ་རུ་འགྲོས

ngo göl ru drö

ᠮᠠᠷᠳᠤ / ᠫᠷᠠᠪᠡᠭᠠᠶᠠ

ངོ་ཚོལ་འགྲུལ་སྐྱོད

ngo göl drül kyö

ᠮᠠᠷᠳᠤ / ᠫᠷᠠᠪᠡᠭᠠᠶᠠ

ལམ་འགྲུལ་རྒྱབ་ནི

lam drül kyap ni

ᠮᠠᠷᠳᠤ / ᠫᠷᠠᠪᠡᠭᠠᠶᠠ

རིམ་འགྲོས

rim drö

ᠮᠠᠷᠳᠤ / ᠫᠷᠠᠪᠡᠭᠠᠶᠠ

མཆོག་ཚང་མཛོ་ཤུགས

gyok tsé to shuk

མཆོག་ཚང

gyok tsé

མཆོག་ཤུགས

gyok shuk

ᠣ᠓᠓ᠮᠤᠨᠳᠤ / ᠫᠷᠠᠪᠡᠭᠠᠶᠠ

མཆོག་འགྲུལ

gyok drül

ᠮᠠᠷᠳᠤ / ᠫᠷᠠᠪᠡᠭᠠᠶᠠ

ཁྱི་བྲ་གསུམ་པ

chi da sum pa

ᠮᠠᠷᠳᠤ / ᠫᠷᠠᠪᠡᠭᠠᠶᠠ

ལམ་འགྱོ་ནི

lam gyo ni

ᠮᠠᠷᠳᠤ / ᠫᠷᠠᠪᠡᠭᠠᠶᠠ

ᠫᠷᠠᠪᠡᠶᠠ *noun*

paravaeśa

འཛུལ་ཞུགས

dzül zhuk

ᠬᠣᠪᠢᠰᠤᠮ / ᠫᠷᠠᠪᠡᠶᠠ

རྡོ་བཀོད

to kö

ᠯᠢᠶᠠᠪᠠᠳᠵᠢᠪᠢ / ᠬᠣᠪᠢᠰᠤᠮ / ᠫᠷᠠᠪᠡᠶᠠ

ནང་འཛུལ

nang dzül

ᠬᠣᠪᠢᠰᠤᠮ / ᠫᠷᠠᠪᠡᠶᠠ

ལྷོ་ཚུགས་པའི་ལམ

lhö tsuk pé lam

ᠬᠣᠪᠢᠰᠤᠮ / ᠫᠷᠠᠪᠡᠶᠠ

ལྷོ་ལམ

lhö lam

ᠬᠣᠪᠢᠰᠤᠮ / ᠫᠷᠠᠪᠡᠶᠠ

རྒྱལ་ཁར་འཛུལ་དབང་

gyel khar dzül wang

ᠬᠣᠪᠢᠰᠤᠮ / ᠫᠷᠠᠪᠡᠶᠠ

གོ་སྐབས

go kap

ᠬᠣᠪᠢᠰᠤᠮ / ᠫᠷᠠᠪᠡᠶᠠ

འཛུལ་དབང་

dzül wang

ᠬᠣᠪᠢᠰᠤᠮ / ᠫᠷᠠᠪᠡᠶᠠ

འཛུལ་ས

dzül sa

ᠳᠤᠤᠷ / ᠳᠤᠤᠯᠠᠭᠠᠷ / ᠬᠣᠪᠢᠳᠤᠤᠷ / ᠬᠣᠪᠢᠰᠤᠮ / ᠫᠷᠠᠪᠡᠶᠠ

འཛུལ་སྐྱོད

dzül kyö

ᠬᠣᠪᠢᠰᠤᠮ / ᠫᠷᠠᠪᠡᠶᠠ

འཛུལ་གྲོ

dzül go

ᠳᠤᠤᠷ / ᠳᠤᠤᠯᠠᠭᠠᠷ / ᠬᠣᠪᠢᠳᠤᠤᠷ / ᠮᠤᠬᠤᠶᠡᠨᠳᠤ / ᠮᠤᠪᠢᠨᠳᠤ / ᠬᠣᠪᠢᠰᠤᠮ / ᠫᠷᠠᠪᠡᠶᠠ

གྲལ་གཏོགས

drel tok

ᠬᠣᠪᠢᠰᠤᠮ / ᠰᠠᠬᠠᠪᠠᠭᠠᠭᠢ / ᠰᠠᠬᠠᠪᠠᠭᠠᠭᠢᠲᠤᠪᠤᠶ / ᠫᠷᠠᠪᠡᠶᠠ

གྲངས་འཛུལ

drang dzül

ᠬᠣᠪᠢᠰᠤᠮ / ᠫᠷᠠᠪᠡᠶᠠ

བཅར་མར་གཏོགས་པ

cha mar tok pa

ᠬᠣᠪᠢᠰᠤᠮ / ᠫᠷᠠᠪᠡᠶᠠ

བཅར་མར་གཏོགས་དབང་

cha mar tok wang

ᠬᠣᠪᠢᠰᠤᠮ / ᠫᠷᠠᠪᠡᠶᠠ

ᠫᠷᠠᠶᠢᠰᠠᠭᠠᠠ *noun*

paraśaṁsaā

བསྟོད་བསྔགས

tö ngak

བསྟོད་པ

tö pa

བསྟོད་པ་རྒྱབ་ནི

tö pa kyap ni

བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་ནི

ngak jö zhu ni

ᠫᠷᠠᠶᠢᠰᠠᠨᠠ *noun*

paraśanaya

ལན་རྒྱབ་དཀོན

len kyap gopa

ᠬᠤᠳᠤᠯᠬᠤᠨ / ᠬᠠᠯᠠᠪᠠᠰᠤ / ᠫᠷᠠᠶᠢᠰᠠᠨᠠ

མཁོ་ངམས

kho ngak

ᠠᠪᠠᠬᠠᠨ / ᠬᠤᠳᠤᠯᠬᠤᠨ / ᠫᠷᠠᠶᠢᠰᠠᠨᠠ

དཔེ་ན་ སེམས་ཀྱི་ཁྱད་ཅོག་རང་ཤེན་བཟློ

per na sem kyi khyé chik ran

ᠠᠪᠠᠬᠠᠨ / ᠬᠤᠳᠤᠯᠬᠤᠨ / ᠲᠡᠮᠣ᠓᠓ᠮ / ᠳᠡᠶᠡᠭᠡᠬ / ᠳᠤᠤᠷᠢᠶᠠ / ᠪᠢᠰᠢᠶᠠ / ᠪᠤᠰᠲᠤᠪ / ᠪᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠴᠢᠬ / ᠫᠷᠠᠶᠢᠰᠠᠨᠠ

དྲི་ཚིག་དྲི་བ

dri tsik driwa

ᠠᠪᠠᠬᠠᠨ / ᠬᠤᠳᠤᠯᠬᠤᠨ / ᠫᠷᠠᠶᠢᠰᠠᠨᠠ

ཞུ་ནི

zhu ni

ᠠᠵᠠᠭᠠᠯ / ᠠᠪᠣᠰᠤᠶ / ᠠᠪᠣᠰᠤᠶᠲᠠ᠓᠓ᠪ / ᠠᠪᠠᠬᠠᠨ / ᠬᠤᠳᠤᠯᠬᠤᠨ / ᠬᠠᠭᠤᠷᠤᠩᠬᠠᠭᠠᠷ / ᠬᠠᠭᠤᠷᠤᠩᠬᠤᠪᠤ / ᠶᠣ᠓᠓ᠵᠢᠨᠠ᠓᠓ᠪ / ᠪᠠ᠓᠓ᠪᠢᠲᠠᠶ / ᠫᠢᠶᠠᠪᠣ᠓᠓ / ᠫᠠ᠓᠓ᠪᠢ᠓᠓ᠪᠢ / ᠓᠓ᠪᠠ᠓᠓ᠪᠠ᠓᠓ / ᠬᠢᠮᠢᠯᠬᠠᠮ / ᠫᠷᠠᠶᠢᠰᠠᠨᠠ

ཏེ་ཚོམ

té tsom

ᠠᠪᠢᠰᠤ᠓᠓ᠪᠠᠰᠤᠶ / ᠠᠪᠠᠬᠠᠨ / ᠬᠤᠳᠤᠯᠬᠤᠨ / ᠰᠠᠭᠠᠬ / ᠰᠠᠭᠠᠬᠪᠢ᠓᠓ / ᠫᠷᠠᠶᠢᠰᠠᠨᠠ

ངོ་རྫས

ngö dzé

ᠠᠪᠠᠬᠠᠨ / ᠬᠤᠳᠤᠯᠬᠤᠨ / ᠣ᠓᠓ᠪᠠ᠓᠓ᠨᠭᠤᠶ / ᠣ᠓᠓ᠪᠠ᠓᠓ᠭᠠ᠓᠓ᠮᠠ᠓᠓ᠮ / ᠲᠡᠮᠣ᠓᠓ᠮᠠ᠓᠓ᠪ / ᠳᠡᠶᠡᠭᠡᠬ / ᠳᠤᠤᠷᠢᠶᠠ / ᠪᠢᠰᠢᠶᠠ / ᠪᠤᠰᠲᠤᠪ / ᠪᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠴᠢᠬ / ᠫᠷᠠᠶᠢᠰᠠᠨᠠ

ཞགས་དོན

né dön

ᠠᠪᠠᠬᠠᠨ / ᠬᠤᠳᠤᠯᠬᠤᠨ / ᠣ᠓᠓ᠪᠠ᠓᠓ᠨᠭᠤᠶ / ᠓᠓ᠪᠠ᠓᠓ᠭᠠ᠓᠓ᠮᠠ᠓᠓ᠮ / ᠬᠠ᠓᠓ᠮᠠ᠓᠓ᠮᠠ᠓᠓ᠪ / ᠓᠓ᠪᠠ᠓᠓ᠪᠠ᠓᠓ᠪᠠ

དོགས་པ

dok pa

අවිශ්වාසය / අහන්න / ඉල්ලුම / සැක / සැකපිට / ප්රශ්නය

དཀའ་རྒྱབ

ka tup

ඉල්ලුම / කලාපය / ප්රශ්නය

འདྲི་ནི

dri ni

අවශ්ය / අවශ්යතාව / අහන්න / ඉල්ලීම / ඉල්ලුම / කරුණාකර / කාරුණිකව / සතුටු / සොයන්න / හිමිකම / ප්රශ්නය

འདྲི་ཙེ་རྐྱབ་ནི

dri tsé kyap ni

අහන්න / ඉල්ලුම / ප්රශ්නය

དྲི་བ་དཔྱད་ནི

driwa ché ni

අහන්න / ඉල්ලුම / ප්රශ්නය

དགག་པ

gak pa

අහන්න / ඉල්ලුම / ප්රශ්නය

དགག་པ་རྐྱབ་ནི

gak pa kyap ni

අහන්න / ඉල්ලුම / ප්රශ්නය

དགོས་བཟོད

gö jö

අහන්න / ඉල්ලුම / ප්රශ්නය

དགོས་འདོད

göndö

අවශ්ය / අවශ්යතාව / අහන්න / ආශාව / ඉල්ලීම / ඉල්ලුම / කරුණාකර / කාරුණිකව / සතුටු / ප්රශ්නය

དཀའ་ངལ

ka ngel

අනතුර / අනියම් / අවදානම / අවදානම් / ආපදා / ඉල්ලුම / කලාපය / කෘෘරත්වය / තේමාව / දෙයක් / ද්රව්ය / විපත / විෂය / වස්තුව / ව්යාපාරික / ප්රශ්නය

ප්රශ්නාවලිය *noun*

paraśanaāvalaiya

དྲི་ཏོ

dri to

ප්රසංගය *noun*

parasaṁgaya

ཀླུ་སྟོན

lu tön

ཀླུ་གཞས་རྒྱ་ལས་རིམ

lu zhé kyi lé rim

ප්රසන්න *adj*

parasanana

སྐྱིད་ཉམས་ཅན

kyi nyam chen

සතුටු / ප්රසන්න

ཉམས་དགའ་བའི

nyam gawé

ආලෝක / ආලෝකවත් / දීප්තිලිසෙන / දීප්තිමත් / සතුටු / පැහැදිලි / ප්රසන්න

ཡིད་སྨོ་བའི

yi trowé

සතුටු / ප්රසන්න

ප්රසිද්ධියේ *adj*

parasaidadha

གཞུང་དབང་གི

zhung wang gi

රාජ්ය / ප්රේක්ෂකයා / ප්රසිද්ධියේ

ཡོངས་གྲགས་ཅན

yong drak chen

කීර්තිමත් / ජනප්රිය / ප්රසිද්ධ

མི་མང

mi mang

රාජ්ය / ප්රේක්ෂකයා / ප්රසිද්ධියේ

སྙན་གྲགས་ཅན

nyen drak chen

කීර්තිමත් / ප්රසිද්ධ

མིང་གྲགས་ཅན

ming tam chen

කීර්තිමත් / ප්රසිද්ධ

སྐད་གྲགས་ཅན

ké drak chen

කීර්තිමත් / ප්රසිද්ධ

མི་མང་གི

mi mang gi

රාජ්ය / ප්රේක්ෂකයා / ප්රසිද්ධියේ

ප්රසිද්ධියේ *noun*

parasaidadhaiyae

མངའ་ལྡན

jel tré

ඇමතුම / රාජ්ය / විභාග / සංචාරය / සැලෝන් / ප්රේක්ෂක / ප්රසිද්ධියේ

གཟིགས་གནང་མི

zik nang mi

රාජ්ය / විභාග / ප්රේක්ෂක / ප්රසිද්ධියේ

གཟིགས་མི

zik mi

රාජ්ය / විභාග / ප්රේක්ෂක / ප්රසිද්ධියේ

ཉན་མི

nyen mi

රාජ්ය / විභාග / ප්රේක්ෂක / ප්රසිද්ධියේ

མངའ་ཁ

jel kha

රාජ්ය / විභාග / ප්රේක්ෂක / ප්රසිද්ධියේ

འབྲེལ་ཡུལ

drel yül

රාජ්ය / විභාග / ප්රේක්ෂක / ප්රසිද්ධියේ

འབྲེལ་ཚོགས

drel tsok

රාජ්ය / විභාග / සංගමයේ / හවුල් / ප්රේක්ෂක / ප්රසිද්ධියේ

ཟླ་མོ་ཟ་མི

tadmo ta mi

රාජ්ය / විභාග / ප්රේක්ෂකයා / ප්රසිද්ධියේ

ප්රහර්ෂය *noun*

paraharaṣaya

ངལ་རང

ngel rang

අවධානය / ගෞරව / තෘප්තිය / බලපෑම / හැඟීම / ප්රහර්ෂය

ཡིད་སྨོན

yi mön

අවශ්ය / අවශ්යතාව / අහන්න / ආශාව / ඉල්ලීම / කරුණාකර / කාරුණිකව / සතුටු / ප්රහර්ෂය

ཡི་རང

yi rang

අවධානය / ගෞරව / ප්රහර්ෂය

ප්රහසන *noun*

parahasana

དགོད་བྱ

gö dra

මනෝභාවය / මූඩ් / විනෝද / ප්රහසන

དགོད་བྱའི་སྐྱག་བརླན

gö dré lok nyen

དགོད་བྱའི་ཟློས་གར

gö dré dö gar

ප්රහාරක *verb*

parahaāraka

བྱད་སྨད་རྐྱབ་ནི

jé mé kyap ni

අපහාස / පහරදීම / ප්රහාරය / ප්රහාරක

དྲག་ཕྱོལ

drak göl

පහරදීම / ප්රහාරය / ප්රහාරක

དྲག་ཕྱོལ་འབད་ནི

drak göl bé ni

පහරදීම / ප්රහාරය / ප්රහාරක

འཛིང་མི

dzing mi

ཕྱོལ་རྡུང་འབད་ནི

göl dung bé ni

පහරදීම / ප්රහාරය / ප්රහාරක

ཕྱོལ་འཛིང་འབད་ནི

göl dzing bé ni

පහරදීම / ප්රහාරය / ප්රහාරක

གནོད་འཚུབ་བཀལ་ནི

nö tsup kel ni

පහරදීම / ප්රහාරය / ප්රහාරක

དབང་གནོན་འབད་ནི

wang nön bé ni

පහරදීම / ප්රහාරය / ප්රහාරක

དབང་གནོན

wang nön

ඡායා / මර්දනය / පහරදීම / ප්රහාරය / ප්රහාරක

འཚུབ་ནང་བཏབ་ནི

tsup né tap ni

පහරදීම / ප්රහාරය / ප්රහාරක

གནོད་པ་བཀལ་ནི

nodpa kel ni

කඩාකප්පල්කාරී / ග්රස්ත / ඝාතකයා / තුවාල / හානි / පහරදීම / ප්රහාරය / ප්රහාරක

གནོད་འཚུབ

nö tsup

පහරදීම / ප්රහාරය / ප්රහාරක

གནོད་པ

nö pa

ග්රස්ත / ඝාතකයා / තුවාල / හානි / පහරදීම / ප්රහාරය / ප්රහාරක

སྐྱོན་བཟོད་དྲག་པོ

kyön jö drak po

පහරදීම / ප්රහාරය / ප්රහාරක

སྐྱོན་བཟོད་འབད་ནི

kyön jö bé ni

පහරදීම / ප්රහාරය / ප්රහාරක

ཁ་གཏང་ནི

kha tang ni

අපහාස / පහරදීම / ප්රහාරය / ප්රහාරක

ཁ་གཏང་བ

kha tang ba

පහරදීම / ප්රහාරය / ප්රහාරක

བརླས་བཅོས་འབད་ནི

nyé chö bé ni

පහරදීම / ප්රහාරය / ප්රහාරක

ཕ་རཧཱ་ར་ཡ *noun*

parahaāraya

དབང་གནོན།

wang nön

ঞায়া / ম৮র্দনয় / পহরদ্দীম / ফ্রহারায় / ফ্রহারক

ད་ལ་ནོ་ནས་ཨ་ནང་ནི།

wang nön bé ni

পহরদ্দীম / ফ্রহারায় / ফ্রহারক

ནོ་ཏ་ཀ་ལ་ནི།

nodpa kel ni

কঝাকফ্রল্কারী / গ্ররস্ত / ঞাতকয়া / তুবাল / হ্যানি / পহরদ্দীম / ফ্রহারায় / ফ্রহারক

ཉ་ཆོ་ནས་ཨ་ནང་ནི།

nyé chö bé ni

পহরদ্দীম / ফ্রহারায় / ফ্রহারক

ད্ར་ཀོལ་ཨ་ནང་ནི།

drak göl bé ni

পহরদ্দীম / ফ্রহারায় / ফ্রহারক

ཨ་ཟུབ་ནད་ལ་ཏ་ནི།

tsup né tap ni

পহরদ্দীম / ফ্রহারায় / ফ্রহারক

ནོ་ཏ་ཨ་ཟུབ

nö tsup

পহরদ্দীম / ফ্রহারায় / ফ্রহারক

ནོ་ཏ་པ

nö pa

গ্ররস্ত / ঞাতকয়া / তুবাল / হ্যানি / পহরদ্দীম / ফ্রহারায় / ফ্রহারক

ཁྱོན་ཇོ་ད্ར্ག་པོ

kyön jö drak po

পহরদ্দীম / ফ্রহারায় / ফ্রহারক

ཁྱོན་ཇོ་ནང་ནི།

kyön jö bé ni

পহরদ্দীম / ফ্রহারায় / ফ্রহারক

ཁ་ཐང་ནི།

kha tang ni

অপহাস / পহরদ্দীম / ফ্রহারায় / ফ্রহারক

ཁ་ཐང་བ

kha tang ba

পহরদ্দীম / ফ্রহারায় / ফ্রহারক

ཇེ་མེ་ཁྱབ་ནི།

jé mé kyap ni

অপহাস / পহরদ্দীম / ফ্রহারায় / ফ্রহারক

ཀོལ་ད্ར্ང་ནང་ནི།

göl dung bé ni

পহরদ্দীম / ফ্রহারায় / ফ্রহারক

ནོ་ཏ་ཨ་ཟུབ་ཀཱལ་ནི།

nö tsup kel ni

পহরদ্দীম / ফ্রহারায় / ফ্রহারক

ད্ར্ག་ཀོལ

drak göl

পহরদ্দীম / ফ্রহারায় / ফ্রহারক

ཀོལ་ཨ་ཛིང་ནང་ནི།

göl dzing bé ni

পহরদ্দীম / ফ্রহারায় / ফ্রহারক

ফ্রহেলিকাব *noun*

parahaelaikaāva

ཧ་གོ་མ་ཚུགས་པ

ha go ma tsugsapa

অহিরহস / অহিরহস্ / রহস্ / ফ্রহেলিকাব

མཁུ་ཨཙོམ་རྩེད་མོ

gu tom tsedmo

ནམ་རྟོག ཡ་མཚན་ཆེ་བ

nam tok ya tsen chewa

অহিরহস / অহিরহস্ / রহস্ / ফ্রহেলিকাব

རྟོག་ད་ཀཱ་བ

tok kawa

অহিরহস / অহিরহস্ / রহস্ / ফ্রহেলিকাব

ཤེས་ད་ཀཱ་བ

shé kawa

ད་ལེར་ན་སྲུང་གཏམ་དང་སྨོག་བརླན་ནང

per na sung tam dang lok ny

অহিরহস / অহিরহস্ / রহস্ / ফ্রহেলিকাব

སྒྲིག་བཤུབ་རྩེད་མོ

drik shup tsedmo

མཁུ་ཨཙོམ་དྲི་བ

gu tom driwa

མཁུ་ཨཙོམ

gu tom

অবুল্ / ব্যাকুলত্বয় / ফ্রহেলিকাব

གོ་ད་ཀཱ

go ka

བསྡུ་སྒྲིག་རྩེད་མོ

du drik tsedmo

ནམ་རྟོག

nam tok

অহিরহস / অহিরহস্ / কম্পন / রহস্ / ফ্রহেলিকাব

ফ্রাগ্ধন *noun*

paraāgadhana

རྒྱལ་ས་ལྷེ་བ

gyel sa tewa

কঝিত্বল্ / ফ্রাগ্ধন

ཀ་ཆེན་མཁུ་ཏོ

ka chen gu to

কঝিত্বল্ / ফ্রাগ্ধন

བདོ་ཏ་ཀཱ

dok té

কঝিত্বল্ / বত্কম্ / ফ্রাগ্ধন

མ་རྩ

ma tsa

কঝিত্বল্ / ফ্রাগ্ধন

ফ্রাচীরয *noun*

paraācaīraya

ཤ་རིམ

sha rim

ཐིག་ལེ་བཀག་ཆས

tik lé kak ché

ফ্রাথ্মিক *adj*

paraāthamaika

རྨང་ཁ་ཞི

mang zhi

পদনম / মূলিক / ফ্রাথ্মিক

ཁ་ཞི་རྟེན་གྱི

zhi ten gyi

রঝিকল্ / পদনম / মূলিক / ফ্রাথ্মিক

ཡོངས་ཁུ་མ་རྒྱས་པའི

yong su ma gyé pé

ཁ་ཚོ་བོ

tsowo

ঋয / পল্লমু / বৃদ্গত্ / বিদুহল্পতি / হিস / ফ্রাথ্মিক / ফ্রধান

རྩ་བའི

tsawé

রঝিকল্ / পদনম / মূলিক / ফ্রাথ্মিক

རྩོག་མའི

tok mé

རྒྱས་མ་ཟིན་པའི

gyé ma zin pé

རྒྱས་མ་ཚར་བའི

gyé ma tsarwé

གལ་ཆེ་ཤོས

gel ché shö

পল্লমু / বৃদ্গত্ / বিদুহল্পতি / ফ্রাথ্মিক / ফ্রধান / ফ্রমুখ / ফ্রমুখত্বয়

རྩ་བ

tsawa

অঝি / পদনম / মূল / পল্লমু / মূলিক / ফ্রাথ্মিক

ফ্রাযোগিক *adj*

paraāyaeāgaika

ལྷུང་ལ་གི

jong la gi

ཕན་རྩོལ་ཅན

pen tok chen

সাধনীয় / ফ্রাযোগিক / ফ্রযোজনবত্

ཕན་རྩོལ་སི་པེ

pen tok si pé

ফ্রাযোগিকব *adv*

paraāyaeāgaikava

དོན་ངོས་སུ

dön ngö su

ལག་ལེན་ནང

lak len nang

ངོ་མ་འབདན

ngo ma baden

'ཁཁ་ལ'ཁ'ཁ'ཁ

ཕ་རོ་ཏཻ་མཏ། *adj*

paraītaimata

དཀའ་རྟོག་རྟོ

ga tok to

ආලෝක / ආලෝකවත් / උණුසුම් / ලකී / තාපය / දීප්තිමත් / සතුටු / ස්වර්ගයේ / ප්‍රීතිමත්

དཀའ་བའི

gawé

උනන්දු / ලකී / සතුටු / ස්වර්ගයේ / ප්‍රීතිමත්

ཁ་རྗེ

kha jé

ඉරණම / ලකී / සතුටු / ප්‍රීතිමත්

འོས་འབབ་སྦྱན་པའི

ö bap den pé

ලකී / කදිම / සතුටු / ප්‍රීතිමත්

སྟབས་ལེགས

tap lek

ලකී / සතුටු / ප්‍රීතිමත්

ཕ་རེ་ཀ་ཥ་ཀ *noun*

paraekaṣakayaā

གཟིགས་གནང་མི

zik nang mi

රාජ්‍ය / විභාග / ප්‍රේක්ෂක / ප්‍රසිද්ධියේ

གཞུང་དབང་གི

zhung wang gi

රාජ්‍ය / ප්‍රේක්ෂකයා / ප්‍රසිද්ධියේ

ལྟད་མོ་བྱ་མི

tadmo ta mi

රාජ්‍ය / විභාග / ප්‍රේක්ෂකයා / ප්‍රසිද්ධියේ

མི་མང

mi mang

රාජ්‍ය / ප්‍රේක්ෂකයා / ප්‍රසිද්ධියේ

གཟིགས་མི

zik mi

රාජ්‍ය / විභාග / ප්‍රේක්ෂක / ප්‍රසිද්ධියේ

མངའ་ཕྲད

jel tré

ඇමතුම / රාජ්‍ය / විභාග / සංචාරය / සැලෝන් / ප්‍රේක්ෂක / ප්‍රසිද්ධියේ

མངའ་ཁ

jel kha

රාජ්‍ය / විභාග / ප්‍රේක්ෂක / ප්‍රසිද්ධියේ

འབྲེལ་ཡུལ

drel yül

රාජ්‍ය / විභාග / ප්‍රේක්ෂක / ප්‍රසිද්ධියේ

འབྲེལ་ཚོགས

drel tsok

රාජ්‍ය / විභාග / සංගමයේ / හවුල් / ප්‍රේක්ෂක / ප්‍රසිද්ධියේ

ཉན་མི

nyen mi

රාජ්‍ය / විභාග / ප්‍රේක්ෂක / ප්‍රසිද්ධියේ

མི་མང་གི

mi mang gi

රාජ්‍ය / ප්‍රේක්ෂකයා / ප්‍රසිද්ධියේ

ཕ་རོ་ཙེག་ཏ་རཱ *noun*

paraeājaekaṭaraya

འཕར་གཟུགས་སྟོན་འཕྲུལ

par zuk tön trül

ཕ་ལས *adv*

palasa

དྲགས་སྦེ

dragpa bé

අධික / ඉස්තරම් / තව / තවදුරටත් / හොඳම / ප්‍රලස්

མང་ཤུ་སྦེ

mang su bé

අධික / තව / තවදුරටත් / ප්‍රලස්

ལྷན་ཐབས

lhen tap

අධික / තව / තවදුරටත් / සහායක / ප්‍රලස්

ལྷག་ཏེ

lhak té

අධික / තව / තවදුරටත් / ප්‍රලස්

ཁ་རྐོང

kha kong

අතිරේකය / අධික / උපග්‍රන්ථය / තව / තවදුරටත් / ප්‍රලස්

དཱ་རུང

da rung

අධික / තව / තවදුරටත් / තවමත් / නැවත / නැවතත් / ප්‍රලස්

ལྷག་པར

lhak par

අධික / තව / තවදුරටත් / තවමත් / නැවත / සාමකාමී / නිහඬ / නිහඬව / ප්‍රලස්

ཕ་ལཱ་བ་ཏ *noun*

palaāvaitaya

དཱ་ལ་འགྲོ

del dro

ཕ་ལཱ་ཏ་ཀ *adj*

palaāsaṭaika

མཉན་ཆུ་ཀླུ

nyen chuk chu

ཕ་ལཻ་ཏ་ཅི་ནཱ *noun*

palaæṭainama

གསེར་དཀར་པོ

ser kar po

ཕ་ལཻ་ནཏ *noun*

palaænaṭa

གཟའ་སྐར

za kar

ග්‍රහ / ප්‍රලැනට්

རྒྱ་སྐར

gyu kar

ග්‍රහ / ප්‍රලැනට්

ཕ་ལཱ་ཧཱ་ཝ *noun*

palaīhaāva

མཚེར་བ

tserpa

ཕ་ཀ་ཐཱ *noun*

paāṭhakayaā

ལྷ་ཀ་མི

lhak mi

පාඨකයා / රීඩර්

སྦྱོང་དེབ

lop dep

පෙළ / පාඨකයා / පෙළපොත / රීඩර්

ཞུན་དཔལ

zhün gapa

පාඨකයා / රීඩර්

ཕ་ཌ་མ *noun*

paāḍama

ཆོས་རྩེ

chö tsen

අධ්‍යයනය / තේමාව / ද්‍රව්‍ය / පාඩම / විෂය / වස්තුව

བསྟན་བྱ

lap ja

උපදෙස් / දේශන / පාඩම

སྦྱོང་རྩེ

lop tsen

පංතිය / පාඩම / විනය / හික්මීම / ප්‍රවර්ගය

ཉམས་སྐྱོང་ཡོན་ཏན

nyam nyong yön ten

ཡིག་རྒྱུག

yik gyuk

පෙළ / පාඩම

ཕ་ཌཱ *noun*

paāḍau

འཆི་བ

chiwa

පාඩු / අරමුණ / අවසානය / අවසන් / මරණ / වස්තුව

རྒྱོང་རྒྱུ

gyong gü

පාඩු / පහරක්

བཟློག་སྟོར

lak tor

පාඩු / විනාශ

ཕ་ཏཱ *noun*

paāta

ཁྲིམ་བར་ལམ་ཆུང

khyim bar lam chung

පාත් / මාවත / මාර්ගය

ཁྲོམ་ལམ

trom lam

පාර / පාත් / මාර්ග / වීදි

ཐབས་ཤེས

tap shé

පාර / අදහස / උපාංගය / උපකරණය / උපක්‍රමය / ක්‍රමය / පාත් / දැනුම / මාර්ග / පියවර / වැඩසටහන / විසඳුම / ප්‍රධාන

ཐབས་ལམ

tap lam

පාර / උපාංගය / උපකරණය / ක්‍රමය / පාත් / රිද්මය / පරිමාණ / මාර්ග / මාර්ගය / පියවරක් / ප්‍රධාන

སྲང་ལམ

sang lam

පාත් / මාවත / මාර්ගය

ཕྱོགས

chok

පාර / කලාපය / පාත් / භූමිය / මුවදොර / මුහුණ / මාර්ගය / ප්‍රදේශයේ

མི་ལམ

mi lam

පාර / පාත් / මාර්ගය

འབད་བཞག་བཙན་བཞག ཕྱོང་ལམ

bé zhak cha zhak chö lam

පාර / පාත් / මාර්ගය

ལམ

lam

පාර / පාත් / මාර්ග / මාර්ගය / වීදි

འཁོར་ལམ

khor lam

පාර / පාත් / මාර්ග

ག་ཅི་སྐོ་ལས

ga chi go lé

පාර / පාත් / මාර්ගය

ག་ཅི་གི་རྩོག་ལས

ga chi gi tok lé

පාර / පාත් / මාර්ගය

འཕྲུལ་ལམ

drül lam

පාර / පාත් / මාර්ග

ཕྱོང་པ

chö pa

පාර / පාත් / පරිභෝජනය / මාර්ගය / සතුට

འབད་བཞག་བཙན་བཞག

bé zhak cha zhak

පාර / පාත් / මාර්ගය

འབད་རྩུལ

bé tsül

පාර / පාත් / මාර්ගය

འབད་ཐང

bé tang

පාර / කාර්මිකයා / ක්‍රියාමාර්ග / පනත / පාත් / මාර්ග / මාර්ගය / පියවර / ලියවිල්ල

འཛུལ་ས་འཐོན་ས

dzül sa tön sa

පාර / පාත් / මාර්ගය

පාතාල *noun*

paātaāla

ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ལྷ

trim gel gyi la

ནག་ཅན་གྱི་ལྷ

nak chen gyi la

དམྱལ་བ

nyelwa

නිරය / පාතාල

གཤིན་རྗེ་འཛིག་རྟེན

shin jé jik ten

පාපන්දු *noun*

paāpanadau

ཀང་རྩེ

kang tsé

ཀང་རིལ་རྩེདམོ

kang ril tsedmo

ཀང་རིལ

kang ril

පාපය *verb*

paāpaya

མི་དགེ་བའི་ལྷ་འབད་ནི

mi gewé la bé ni

སྡིག་པ

dik pa

སྡིག་པ་བསག་ནི

dik pa sak ni

སྡིག་པའི་ལྷ

dik pé la

སྡིག་པའི་ལྷ་འབད་ནི

dik pé la bé ni

ལྷ་ངན་འབད་ནི

la ngen bé ni

ལས

lé

පාපය / ඉවතට / කර්මය / ක්‍රියාමාර්ග / පනත / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / පියවර / ලියවිල්ල / සිට

ལས་བསག་ནི

lé sak ni

མི་དགེ་བའི་ལྷ

mi gewé la

පාපොච්චාරණය *verb*

paāpaeācacaāraṇaya

བཤགས་པ་ཕུལ་ནི

shak pa pül ni

རྫུན་ཁ་བཟེད་ནི

dzün kha zé ni

ཉེས་ཁ་ལེན་ནི

nyé kha len ni

පාර *noun*

paāra

འཁོར་ལམ

khor lam

පාර / පාත් / මාර්ග

ཆོས་པ

chö pa

පාර / පාත් / පරිභෝජනය / මාර්ගය / සතුට

འབད་བཞག་བཅའ་བཞག ཆོས་ལམ

bé zhak cha zhak chö lam

පාර / පාත් / මාර්ගය

ཁྲོམ་ལམ

trom lam

පාර / පාත් / මාර්ග / වීදි

ཐབས་ཤེས

tap shé

පාර / අදහස / උපාංගය / උපකරණය / උපක්‍රමය / ක්‍රමය / පාත් / දැනුම / මාර්ග / පියවර / වැඩසටහන / විසඳුම / ප්‍රධාන

ཐབས་ལམ

tap lam

පාර / උපාංගය / උපකරණය / ක්‍රමය / පාත් / රිද්මය / පරිමාණ / මාර්ග / මාර්ගය / පියවරක් / ප්‍රධාන

མི་ལམ

mi lam

පාර / පාත් / මාර්ගය

ལམ

lam

පාර / පාත් / මාර්ග / මාර්ගය / වීදි

གཀ་ཅི་སྒོ་ལས

ga chi go lé

පාර / පාත් / මාර්ගය

གཀ་ཅི་གི་རྟོག་ལས

ga chi gi tok lé

පාර / පාත් / මාර්ගය

འཛུལ་ས་འཐོན་ས

dzül sa tön sa

පාර / පාත් / මාර්ගය

ཕྱོགས

chok

පාර / කලාපය / පාත් / භූමිය / මුවදොර / මුහුණ / මාර්ගය / ප්‍රදේශයේ

འབད་བཞག་བཅའ་བཞག

bé zhak cha zhak

පාර / පාත් / මාර්ගය

འབད་ཚུལ

bé tsül

පාර / පාත් / මාර්ගය

འབད་ཐང

bé tang

පාර / කාර්මිකයා / ක්‍රියාමාර්ග / පනත / පාත් / මාර්ග / මාර්ගය / පියවර / ලියවිල්ල

འགྲུལ་ལམ

drül lam

පාර / පාත් / මාර්ග

පාර්ලිමේන්තු *noun*

paāralaimaenatau

ཚྭ་ཚགས

chi tsok

සංගමය / සංගමයේ / සංසදය / සමාජය / පාර්ලිමේන්තු

གྲོས་ཚགས

drö tsok

සමූළුව / සම්මේලනය / සම්මන්ත්‍රණය / පාර්ලිමේන්තු

ཚོགས་ཁང་ཨོ་མ

tsok khang ok ma

පාර්ශවය *noun*

paāraśavaya

ཟས་སྟོན

zé tön

පක්ෂය / පාර්ශවය

སྲིད་དོན་ཚོགས་པ

si dön tsok pa

කොංග්‍රස්‍ය / පක්ෂය / පාර්ශවය

ཤོ་ཁག་ཌེ་རྩེན

sho khak dé tsen

පක්ෂය / පාර්ශවය

དུས་སྟོན

dü tön

උළෙල / උත්කර්ෂවත් / උත්සවය / පක්ෂය / සිද්ධිය / සැමරුම / පාර්ශවය

གསོལ་སྟོན

söl tön

උළෙල / පක්ෂය / පාර්ශවය

དགའ་སྟོན

ga tön

අනතුර / අවස්ථාව / උළෙල / කානිවල් / පක්ෂය / සැමරුම / හේතුව / පාර්ශවය

ཚོགས་པ

tsok pa

පක්ෂය / සංගමයේ / සංසදය / සමාජය / හවුල් / පාර්ශවය

පාරිභෝගික *noun*

paāraibhaeāgaika

ཟད་མི

zé mi

ཆོས་མི

chö mi

පාරිභෝගික / පරිශීලක

ལས་མཁྲོན

lé drön

ཉོ་མི

nyo mi

ཚོང་མཁྲོན

tsong drön

උත්සවය / පාරිභෝගික

ཚོང་ཉོ་མི

tsong nyo mi

පාලකවරුන් *noun*

paālakavarauna

ཡེ་ཤྲའི་མཁན་པོ

yé shü khen po

පාලකවරුන් / පූජක / එඬේරා

བླམ

lam

පාලකවරුන් / පූජක / එඬේරා / ශාන්ත

ཆོས་དཔོན

chö pön

පාලකවරුන් / පූජක / එඬේරා

ཆོས་པ

chospa

පාලකවරුන් / පූජක / එඬේරා

පාලන *verb*

paālana

འདྲི་བཅད་འབད་ནི།

dri ché bé ni

පාලන / පරීක්ෂා / ගවේෂණය / චෙක්පත / ටෙස්ට් / විභාගය

དབང་བཟུང་ནི།

wang zung ni

පාලන / අධීක්ෂණය / පරීක්ෂා

ཚོད་བཟུང་ནི།

tsö zung ni

පාලන / අධීක්ෂණය / පරීක්ෂා

ཚད་བཟུང་ནི།

tsé zung ni

පාලන / අධීක්ෂණය / පරීක්ෂා

ཞིབ་འཇུག་འབད་ནི།

zhip juk bé ni

පාලන / පරීක්ෂා / ගවේෂණ / ගවේෂණය / චෙක්පත / ටෙස්ට් / විභාගය / සමීක්ෂණ / සෙවුම් / සොයන්න / පර්යේෂණ

བརྟག་དཔྱད་འབད་ནི།

tak ché bé ni

පාලන / පරීක්ෂා / ගවේෂණය / චෙක්පත / ටෙස්ට් / විභාගය

བཀག་འཛིན་འབད་ནི།

kak dzin bé ni

පාලන / අධීක්ෂණය / පරීක්ෂා / නියාමනය

དམ་འཛིན་འབད་ནི།

dam dzin bé ni

පාලන / අධීක්ෂණය / පරීක්ෂා / ගවේෂණය / චෙක්පත / ටෙස්ට්

བདེ་དོན་ལེན་ནི།

da dön len ni

ཆོས་རྒྱུག་ལེན་ནི།

chö gyuk len ni

පාලන / පරීක්ෂා / ගවේෂණය / චෙක්පත / ටෙස්ට් / විභාගය

ཐ་རྟོག་འབད་ནི།

ta tok bé ni

རང་རྒྱུག་བཟུང་ནི།

rang tsuk zung ni

පාලන / අධීක්ෂණය / පරීක්ෂා

පාලනය *verb*

paālanaya

འགོ་འཛིན་འབད་ནི།

go dzin bé ni

පාලනය / ආධිපත්යය

དབང་འཛིན་འབད་ནི།

wang dzin bé ni

පාලනය / කළමනාකරණය

གཙོ་འཛིན་འབད་ནི།

tso dzin bé ni

පාලනය / ආධිපත්යය

ཐིག་རྒྱབ་ནི།

tik kyap ni

පාලනය / ආධිපත්යය

རྒྱལ་སིད་སྐྱོང་ནི།

gyel si kyong ni

පාලනය / ආධිපත්යය

འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི།

dzin kyong tap ni

පාලනය / කළමනාකරණය

ཐག་གཅད་ནི།

tak ché ni

පාලනය / ආධිපත්යය / කරන්න / නිපැයුම / නිෂ්පාදන / නසා

පාලම *noun*

paālama

སྒྲ་ཉན་ག

dra nyen ga

མིག་ཤེལ་སྒ

mik shel ga

ཟམ་པ

zam pa

སོ་ཚབ

so tsap

གྲུ་དཔོན་སྡོད་ས

dru pön dö sa

འབྲེལ་མཐུད

drel tü

පාලම / ලින්ක්

འབྲེལ་ལམ

drel lam

ལྷ་པའི་རྡ་ཏོ

lha pé ru to

පාවහන් *noun*

paāvahana

ལྷམ

lham

පාවහන් / සපත්තු

མིག་ཕྱུགས

mik chak

පාවහන් / සපත්තු

පාවාගත් *adj*

paāvaāgata

གཉེན་རྒྱབ་རྒྱབས

nyen kyap kyabpa

පාවාගත් / විවාහ / විවාහක

གཉེན་སྟོན

nyen tön

පාවාගත් / විවාහ / විවාහක

གཉེན་རྒྱ

nyen jor

පාවාගත් / විවාහ / විවාහක

གཉེན་རྒྱ་རྟེན་འབྲེལ

nyen gyi tem drel

පාවාගත් / විවාහ / විවාහක

පාවාදීම *noun*

paāvaādaīma

གཡོ་ཐབས

yo tap

කුමන්ත්‌ර්ණ / කුමන්ත්‌ර්ණයක් / පාවාදීම

ཧིང་ཀུ

hing ku

පාවිච්චි *noun*

paāvaicacai

བཀོལ་སྤྱོད

köl chö

අදාළ / භාවිතය / මෙහෙයුම / පාවිච්චි

ཞུ་ཚིག་ཕུལ་ནི།

zhu tsik pül ni

අදාළ / භාවිතය / පාවිච්චි

ཞུ་ནི།

zhu ni

අදාළ / අවශ්‌ය / අවශ්‌යතාව / අහන්න / ඉල්ලීම / කරුණාකර / කාරුණිකව / යෝජනාව / භාවිතය / පියවර / පාවිච්චි / වියාපාරය / සතුටු / හිමිකම / ප්‌රශ්‌නය

གཡོག་ནང་བཙུག་ནི།

yok nang tsuk ni

අදාළ / රැකියා / භාවිතය / පාවිච්චි

གཡོག་བཀོལ་ནི།

yok köl ni

අදාළ / භාවිතය / පාවිච්චි

དགོས་ནི།

ur ni

අදාළ / බ්‌රස්‌ / භාවිතය / මාධ්‌ය / පාවිච්චි / පුවත්‌පත්‌

ལག་ལེན་འཐབ་ནི།

lak len tap ni

අදාළ / අභ්‌යාස / ක්‌රියාවලිය / පරිචය / භාවිතය / පාවිච්චි

ལྷ་བཀོལ་ནི།

la köl ni

අදාළ / රැකියා / භාවිතය / පාවිච්චි

ཇུག་ནི།

juk ni

භාවිතය / පාවිච්චි

འཇིང་སྐོར་རྒྱབ་ནི།

ji kor kyap ni

අදාළ / භාවිතය / පාවිච්චි

ཕྱོད་ནི།

chö ni

අදාළ / අපද්‌රව්‌ය / පරිභෝජනය / භාවිතය / පාවිච්චි

ལག་སྤྱོད་འབད་ནི།

lak chö bé ni

අදාළ / භාවිතය / පාවිච්චි

පාවෙන්න *verb*

paāvaenana

འཁྱམ་འགྱོ་ནི།

khyam gyo ni

མིག་བཤལ་རྒྱབ་ནི།

mik shel kyap ni

བཤལ་ནི།

shel ni

පාසල් *noun*

paāsala

སློབ་གྲྭའི་དུས་ཚོད

lop dré dü tsö

གཙུག་ལག་སློབ་ཕྲེའི་ལས་ཁུངས

tsuk lak lop dé lé khung

རིག་པ་གཅིག་པའི་ཕྲེ་ཚན

rik pa chik pé dé tsen

རིག་ན་བྱང་ས

rik na jang sa

སློབ་ཡུན

lop yün

དཔེར་ན་ བཟོ་རིག་དང་ཚན་རིག་སློབ་ཁང

per na zo rik dang tsen rik lo

སློབ་གྲྭ

lop dra

ལས་ཁུངས

lé khung

རැකියා / කාර්යාලය / දෙපාර්තමේන්තුව / වැඩ / සංවිධානය / සේවා / පාසල්

ཕྲེ་ཚན

dé tsen

පංතිය / කල / කොටස / කණ්ඩායම / පවුලේ / පාසල් / හර්ඩ් / ප්‌රවර්ගය

ཕྲེ་རིས

dé ri

ཆུ་གནས་སོག་ཆགས་ཕྲེ་རིས

chu né sok chak dé ri

སློབ་ཁང

lop khang

སློབ་སྐྱོང

lop jong

අධ්‌යාපනය / අධ්‌යයනය / අධ්‌යාපනික / පාසල්

පාස්කු *noun*

paāsakau

ཨི་ཁྲ

i trar

མ་ཤི་ཀ་འདས་ལོག་བྱོན་པའི་དུས་དྲན

ma shi ka dé lok jön pé dü dr

පාහේ *adv*

paāhae

ཧ་ལམ

ha lam

ගැන / මුළු / වටයේ / සියලු / සියලුම / සම්පූර්ණයෙන්ම / එරෙහි / පාහේ / ප්‌රමාණවත්‌

པལ་ཆེར

pel cher

ඉතා / බොහෝ / පාහේ

ཡུདཔ་ཅིག་ དུས་རང

yudpa chik dü rang

පැකට් noun

paækaṭa

སྡེ

dé

පොකුරු / පැකේජය / පැකට් / කුහුඹුවා / බලහත්කාරයෙන් / මාලිගාව / විදුලිබල / සංගමයේ / සංසදය / සභාවේ / සමාජය / සමූහයක් / හර්ඩ් / ප්‍රවණ්ඩ / ප්‍රවණ්ඩත්වය

དོས

dö

පැකේජය / පැකට් / භාණ්ඩ

ལག་རྟགས

lak tak

පැකේජය / පැකට්

පැකිළීමට verb

paækaiḷaīmaṭa

རྐང་མ་རྩོག་ནི

kangam tok ni

འགྲུལ་རྟ་གཏང་ནི

trül ta tang ni

පැකිළීමට / සංචාරක

පැකේජය noun

paækaejaya

བཤོ་རྟགས

shok tap

ཏུམ

tum

ཏུམ་རྩེན

tum tsen

ལག་རྟགས

lak tak

පැකේජය / පැකට්

སྡེ

dé

පොකුරු / පැකේජය / පැකට් / කුහුඹුවා / බලහත්කාරයෙන් / මාලිගාව / විදුලිබල / සංගමයේ / සංසදය / සභාවේ / සමාජය / සමූහයක් / හර්ඩ් / ප්‍රවණ්ඩ / ප්‍රවණ්ඩත්වය

དོས

dö

පැකේජය / පැකට් / භාණ්ඩ

පැතලි adj

paætalai

སྙོམས་བཏང་བ

nyom tang ta

පැතලි / පවා / සමාන / සුමට

ཚ་བ་ལས

tsawa lé

དོ་མཉམ

do nyam

පැතලි / පවා / සමාන / සුමට

ཁྲོ་མེད་པ

tro medpa

අඩු / පැතලි

ཞི་འཇམ་གྱི

zhi jam gyi

පැතලි / තවමත් / පවා / ශාන්තිකර / සමාන / සාමකාමී / සුමට / නිහඬව

སྟོང་ཧང་ཧ

tong hang ha

ཐད་ཀར

té kar

උචිත / කෙලින්ම / පැතලි / නිවැරදි / සුදුසු

ཐང

tang

ඉඩම් / ලෝක / චාම් / පැතලි / පෘථිවි / විදෙස් / සරල / සුමට / සුමට

ཐང

tang

ඉඩම් / ලෝක / චාම් / පැතලි / පෘථිවි / විදෙස් / සරල / සුමට / සුමට

ས་ཐང

sa tang

චාම් / පැතලි / සරල / සුමට

སྙོམས་རྟོག་རྟ

nyom tok to

පැතලි / තලය / නිතිපතා / පවා / සමාන / සුමට

འདྲ་མཉམ

dra nyam

පැතලි / පවා / සමාන / සමගාමීව / සුමට / සමාන්තර

ཀླུང་མེད་པ

lung medpa

ཆ་གྲངས

cha drang

පැතලි / භාගය / පවා / සමාන / සුමට

འདྲན་འདྲ

dren dra

පැතලි / මුළු / පවා / සියලු / සියලුම / සමාන / සුමට / සමස්ත / සම්පූර්ණ

རྒྱ་ཐང

gya tang

චාම් / පැතලි / සරල / සුමට

ཁོར་མཉམ་པའི

khö nyam pé

පැතලි / පවා / සමාන / සුමට

འཁོར་སྙོམས

khö nyom

පැතලි / සුමට

འཁོར་ལོ་སྦུ་བུ

khor lo ta bu

ལེབ་ལེབ

lep lep

ལེབ་ཏག་ཏ

lep tak ta

འདྲ་སྙོམས

dra nyom

පැතලි / පවා / සමාන / සමීකරණය / සුමට

පැතිකඩ noun

paætaikaḍa

མིང་གཏམ

ming tam

රූප / උත්සවයේ / කීර්තිය / චරිත / නෝවර්ස් / ණය / පැතිකඩ / නම / සංකේතය / ස්වභාවය / පින්තාරු

སྙན་གྲགས

nyen drak

උණුසුම් / කීර්තිය / තාපය / පැතිකඩ / නම

ཟུར་གདོང

zur dong

පැතිරීම verb

paætairaīma

བགོ་ནི

go ni

පංගු / කෑල්ලක් / පැතිරීම / දැන්වීම / හවුල්

སྤེལ་ནི

pel ni

གྲྭོང་ནི

tring ni

བཏྲམ་ནི

tram ni

བསྐྱལ་ནི

kyel ni

පෙර / ඉදිරියට / ගන්න / පැතිරීම / එවන / වලසා

བཀྱང་ནི

kyang ni

རྐང་ལག་རྒྱ་བུ

kang lak ta bu

ཁྱབ་ནི

khyap ni

ආවරණය / ගිල්වීම / පැතිරීම / වැහිලිහිණියා

පැද්දීම noun

paædadaīma

དཔྱང་གྲི

chang tri

පැනවීම adj

paænavaīma

གཟི་བརྗིད་ཅན

zi ji chen

තේජාන්විත / මහා / මහේශාක්ය / පැනවීම / විශිෂ්ට / සුන්දර

གཟི་བརྗིད་ཁོག་ཁོ

zi ji khok kho

කපටි / පැනවීම

පැනවීමට verb

paænavaīmaṭa

བང་བཙོང་ནི

bang tsong ni

බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / පැනවීමට / ප්‍රවණ්ඩ / ප්‍රවණ්ඩත්වය

བཀལ་ནི

kel ni

ගිහි / නිපැයුම / පැනවීමට / ස්ථාපනය

ཁྲིམས་གསར་བ་སྦུ་བུ

trim sarpa ta bu

བཙུག་ནི

tsuk ni

ගිහි / පිළිගන්න / පැලැටි / බලාගාරය / පැනවීමට / නසා / ස්ථාපනය / එන්නත්

පැන්ඩා noun

paænaḍaā

ཨ་ཅོ་གདོང་དཀར

a cho dong kar

ཨམོ་གདོང་དཀར

amo dong kar

ཇི་ལི་དོམ

ji li dom

පැනීම adj

paænaīma

དང་ལྡེ

dang pü

පැරණි / පරණ / පැනීම / සම්භාවීය

གནའ་དུས་ཀྱི

na dü kyi

පැමිණීම noun

paæmaiṇaīma

ཕེབས་པ

pep pa

གསར་འབྱོར

sar jor

ཕེབས་འབྱོར

pep jor

ལྷོ་པ

lhö pa

འབྱོར་བ

jorwa

གསར་ཕེབས

sar pep

පැය noun

paæya

ཆུ་ཚོད

chu tsö

පැය / අවස්ථාවේ / කාලය / කාලගුණ / යුගය / වේලාව / වයස්ගත

དུས་ཚོད

dü tsö

පැය / අනතුර / අවස්ථාව / අවස්ථාවේ / ඉතා / උසස් / කාලය / කාලගුණ / කන්නයේ / යුගය / දින / දිනය / පේදුරු / ලැබුණ / මහා / වේලාව / වයස්ගත / සැසිය / රැස්වීම / හේතුව / ප්‍රධාන

སྐད

kap

පැය / අනතුර / අතර / අවස්ථාව / කාලය / දී / දින / පේදුරු / වේලාව / ලෙස / හේතුව

පැරඩයිස් noun

paæraḍayaisa

ཞིང་ཁམས

zhing kham

පැරඩයිස් / ස්කයි / ස්වර්ගයේ

ལྷ་ཡུལ

lha yül

පැරඩයිස් / ස්කයි / ස්වර්ගයේ

පැරණි adj

paæraṇai

ཧེ་མ་གི་སྦྱོན་རབས་ཀྱི

hé ma gi ngön rap kyi

དང་ལྡེ

dang pü

පැරණි / පරණ / පැනීම / සම්භාවීය

ངན་དུས་ཀྱི

nga dü kyi

པཊེ། *verb*

paælaæṭai

བཟླ་ཟས་བཞག་ནི།

lu zé zhak ni

ཕཊེ། / ཕ་ལ་ཁ་ཤ / ཕ་ལ་ཁ / ཁ་ཤ / ཁ་ཤ་ཁ / ཁ་ཤ / ཁ་ཤ

ངོ་ཤིང་

ngo shing

ཨ་ཤ / ཁ་ལ / ཕ་ལ / ཁ / ཁ / ཁ / ཁ

བཏབ་ནི།

tap ni

ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ

བཙུག་ནི།

tsuk ni

ཁ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ

ཕ་ཝ་ཏཱི་མ *noun*

paævataīma

ཕ་ཝ་ཕ་ཇི

bap ji

ཕ / ཕ

ངོ་ཛོ

ngo dzom

ངོ་ཛ

ངོ་ཛོ

ngo jor

ཁ / ཕ / ཕ

ཡོ་ཏོ

yö to

ཞ་ཕ

zhap char

ཕ་ཝ་ཏཱ་མ *noun*

paævaætama

ཟི་པ

si pa

ཕ / ཕ

ཡོ་པ

yö pa

ཕ / ཕ / ཕ

གསོན་ནས

sön né

ཧིང་ལས

hing lé

ཌ

drowa

ཚ

tso né

ནས

né pa

ཕ་ཞ་ན *noun*

paæṣana

སེམས་ཚོར་སྦོམ

sem tsor bom

ཚུན་ཤུགས་སྦོམ

tsön shuk bom

ཕ་ཟི་ཕ་ན་ཏཱུ *noun*

paæsaipanadau

ཨ་ལོང་དང་དྲྭ

a long dang drawa

ཁ / ཕ

དྲ་རིལ་བཙུག་ས་ཧོ་ཧོ

dra ril tsuk sé hö

ཁ / ཕ

ཀུ་ཏོ

ku to

ཁ / ཕ / ཕ

ལག་གཟེམ

lak zem

ཁ / ཕ

ལག་གཟེམ་གང་

lak zem gang

ཁ / ཕ

ཏི་རུ་ལྷམ་མ་འདྲ་བའི་སྟེ

ti ru lham ma drawé dé

ཁ / ཕ

ཕ་ཧཱ *noun*

paæhaæ

བཇོ་གདན

jö dang

ནན་རྩོལ

nen tsöl

སྒྲ་རྟགས

dra tak

ཁ / ཕ

ཞ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ

ཕ་ཧཱ་ཌཱི་ལི *adj*

paæhaædailai

གསལ་ཏོག་ཏོ

sel tok to

ཕ / ཕ / ཕ / ཕ

ཡོད་ཆེས་ཆེ

ö chem ché

ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ

བཟང་པོ

zang po

ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ

པར་རི་ཀོ་ནི

par ri kö ni

རིག་པ་ཚ་དྲག

rik pa tsa drak

ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ

གསལ་རི་རི

sel ri ri

ཕ / ཕ / ཕ

གསལ་རི་རི་སྟེ

sel ri ri té

ཕ / ཕ / ཕ / ཕ

སྒྲོས་གསར་མེད་པའི

trö sar mé pé

ཕ / ཕ

གསལ་བཤད་རྒྱབ་ནི

sel shé kyap ni

ཉེས་སྐྱོན་མེད་པ

nyé kyön medpa

ཕ / ཕ / ཕ / ཕ

གསལ་ཏོག་ཏོ་སྟེ

sel tok to té

ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ

ཤེས་པ་མཐོང་བ་གི

shé sa tong sa gi

ཕ / ཕ / ཕ / ཕ

ཤེས་གསལ་སྟར་དུ

shé sel tar du

ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ

ཤེས་པ་ཞིན་དུ

shespa zhin du

ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ

གསལ་བཤད་འབད་ནི

sel shé bé ni

ཕ / ཕ / ཕ / ཕ

རྒྱས་བཤད་རྒྱབ་ནི

gyé shé kyap ni

ཡོས་ལྡན

ö den

ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ

ཉམས་དགའ་བའི

nyam gawé

ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ

བདག་དབང་ཐོག་དབང་

dak wang top wang

ཕ / ཕ / ཕ / ཕ

མདངས་ཅན

dang chen

ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ

དྲངས་འཕྲོས་འཕྲོས

dang trö trö

ཕ / ཕ / ཕ

རྒྱེར་བདག་དབང་ཆ

ger dak wang cha

ཕ / ཕ / ཕ / ཕ

རྒྱ་མཚན་བཀོད་ནི

gyu tsen kö ni

ཧིང་ས་ས་སྟེ

hing sang sa té

ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ

དཀར་མདངས་ཅན

kar dang chen

ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ

ཁ་གསལ་རྒྱབ་ནི

kha sel kyap ni

བཀྱག་ཚ་དྲག

kyak tsa drak

ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ

ལེགས་ཤོམ

lek shom

ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ /

ཕེ་ཏཀ *noun*

paiṭaka

གསོལ་དཔོན

söl pön

ফিটক / পিত্তুব

ངོ་ཤོག་གཟིམ་དཔོན

ngo shok zim pön

ফিটক / পিত্তুব

ཞབས་སྤྱི

zhap chi

ফিটক / পিত্তুব

བང་ཆེན

bang chen

ফিটক / পিত্তুব

ངོ་ཤོག

ngo shok

ফিটক / পিত্তুব

ཤོག་ལེབ

shok lep

ফিটক / পিত্তুব / পত্তরয

ফিটগেঅস্ম *noun*

paiṭagaæsama

ཙ་སྒུམ་ནད

tsa kum né

ফিটত্ *verb*

paiṭata

ཧོབ་ལོང་འབད་ནི

hop long bé ni

আরম্ভয / আরম্ভক / ফিটত্ / ফিটত্বীম

ཐོན་བསྐྱོད

tön kyö

ফিটত্ / ফিটত্বীম

མ་འདྲ་ཁ

ma drawa

উত্পত্তরাসয / ফিটত্ / ফিটত্বীম / পুদ্গল / পুদ্গলিক / বিহিলু / পেঅদ্গলিক

འགྱོ་ནི

gyo ni

আরম্ভয / আরম্ভক / আবরণয / করন্তন / ফিটত্ / ফিটত্বীম / নিবাঝু / নিষ্পাদন / সংচারক

འགོ་བཙུགས་ནི

go tsuk ni

আরম্ভ / আরম্ভয / আরম্ভক / করন্তনে / ফিটত্ / ফিটত্বীম / বিবৃত / বিবৃতব / সোয়া / হদুন্বা / হমু

འགྲོ་བསྐྱོད

dro kyö

ফিটত্ / ফিটত্বীম

ཕྱི་ཁར

chi khar

ঞবতব / ফিটত / ফিটস্তর

ཕྱི་ཁ་ལུ

chi kha lu

ঞবতব / ফিটত / ফিটস্তর / বাহির

ཕྱི་ཁ་སྦེ

chi kha bé

ফিটত / ফিটস্তর / বাহির

ཕྱི

chi

ফিটত / ফিটস্তর / বাহির

ཕྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི

chi gyel khap kyi

ফিটত / ফিটস্তর / বাহির

ཕྱི་འབྲེལ་གྱི

chi drel gyi

ফিটত / ফিটস্তর / বাহির

ཕྱི་ཁེ

chi khé

অমুতু / আগন্তুক / নোগঞ্জুরু / ফিটত / ফিটস্তর / দিমেঁদি / বাহির / বিদেঁশ / বিদেঁশীয

ཐ་དད

ta dé

ফিটত্ / ফিটত্বীম / বেনস

ফিটত্বীম *verb*

paiṭatavaïma

འགོ་བཙུགས་ནི

go tsuk ni

আরম্ভ / আরম্ভয / আরম্ভক / করন্তনে / ফিটত্ / ফিটত্বীম / বিবৃত / বিবৃতব / সোয়া / হদুন্বা / হমু

ཐོན་བསྐྱོད

tön kyö

ফিটত্ / ফিটত্বীম

ཐ་དད

ta dé

ফিটত্ / ফিটত্বীম / বেনস

མ་འདྲ་ཁ

ma drawa

উত্পত্তরাসয / ফিটত্ / ফিটত্বীম / পুদ্গল / পুদ্গলিক / বিহিলু / পেঅদ্গলিক

འགྱོ་ནི

gyo ni

আরম্ভয / আরম্ভক / আবরণয / করন্তন / ফিটত্ / ফিটত্বীম / নিবাঝু / নিষ্পাদন / সংচারক

འགྲོ་བསྐྱོད

dro kyö

ফিটত্ / ফিটত্বীম

ཧོབ་ལོང་འབད་ནི

hop long bé ni

আরম্ভয / আরম্ভক / ফিটত্ / ফিটত্বীম

ফিটপত্ *verb*

paiṭapata

དཔེ་བཤུས་རྒྱབ་ནི

pé shü kyap ni

অনুকরণয / ফিটপত্

དཔེ་བཏུབ་པའི

pé tup pé

ཚར

tsar

অনুকরণয / ফিটপত্

དཔེ་ཚན་གྱི་གྱང་ཁ

pé tsen gyi gyang kha

অনুকরণয / ফিটপত্

དཔེ་བཀྲ་རུང་པའི

pé ta rungwé

দপে্ত্ত্ব্ব্ব

պիտպսս *noun*

paiṭaupasa

རྒྱང་རིལ་རྩེད་མོའི་ནང་

kang ril tsé mö nang

ආපසු / පිටුපස / පසුබැස

རྒྱབ་ལས

gyap lé

ආපසු / පිටුපස / එසේ / පසු / පසුබැස / පසුව

རྟིང་བདའ་ལྟེ

ting da té

ආපසු / පිටුපස / පසුබැස

ཤྱུལ་མར

shül mar

ආපසු / පිටුපස / පසු / පසුබැස

ཤྱུལ་ལུ

shül lu

අවසන් / ආපසු / පිටුපස / පසුගිය / පසුබැස

ཤྱུལ་ལས

shül lé

අවසානයේ / අවසානයේදී / ආපසු / පිටුපස / එසේ / පසු / පසුබැස / පසුව

རྟིང་ལས

ting lé

ආපසු / පිටුපස / පසු / පසුබැස / පසුව

རྒྱབ་ལུ

gyap lu

ආපසු / පිටුපස / පසුබැස

རྒྱབ་ཁར

gyap khar

ආපසු / පිටුපස / පසුබැස

རྒྱབ

gyap

ආපසු / පක්ෂව / පිටුපස / පසුබැස / සහාය / සහයෝගය

སྒྲུལ་ཏོ

gel to

ආපසු / පිටුපස / පසුබැස

རྒྱབ་སྲུང་

gyap sung

ආපසු / පිටුපස / පසුබැස

རྒྱབ་ཐལ་བ་ད

gyap talwa da

ආපසු / පිටුපස / පසුබැස

պիտվ *noun*

paiṭauva

ཤོག་ལེབ

shok lep

පිටක / පිටුව / පත්‍රය

ངོ་ཤོག་གཟིམ་དཔོན

ngo shok zim pön

පිටක / පිටුව

གསོལ་དཔོན

söl pön

පිටක / පිටුව

ངོ་ཤོག

ngo shok

පිටක / පිටුව

བང་ཆེན

bang chen

පිටක / පිටුව

ཞབས་སྤྱི

zhap chi

පිටක / පිටුව

պիտվահալէ *noun*

paiṭauvahalae

རྒྱང་ཕུད

gyang pü

རྒྱལ་ཁབ་སྐྱང་མི

gyel khap pang mi

རང་ཡུལ་སྐྱང་མི

rang yül pang mi

མཐར་བཤུད

tar shü

պիդուրու *noun*

paidaurau

ཏི་རུ་ཚ་ཅི་ཅིག ཏི་རུ་ཉུང་སུ

ti ru a tsi chik ti ru nyung su

ངར་ཁུ་ཚུ་འཕུང་ནི་འི་སོག་མ་གི་དུང་ཐུང་ནི་ཤོག

ngar chu tsu tung ni sok ma

རྩ་ཆག་ སོག་མ

tsa chak sok ma

སོག་མ

sok ma

ཀཅིའུ

chiu

རྩ་སྐམ

tsa kam

պինտարու *noun*

painataārau

སྐྱོག་བརྙན

lok nyen

රූප / චිත්‍රපට / තිර / සිනමා / පින්තාරු

གཟུགས་བརྙན

zuk nyen

රූප / පින්තාරු

དཔེ་རྒྱན

pé gyen

රූප / පින්තාරු

སྣྱན་ངག་གི་སྐད

nyen ngak gi kap

රූප / මීටර් / පින්තාරු

ངོ་པར

ngo par

රූප / ඡායාරූප / පින්තාරු

སྣང་བ

nangwa

රූප / පරිකල්පනය / තත්ත්වය / බලපෑම / සිතන්න / ස්ථානය / හැඟීම / පින්තාරු

མིང་གཏམ

ming tam

රූප / උත්සවයේ / කීර්තිය / චරිත / නේවර්ස් / ණය / පැතිකඩ / නම / සංකේතය / ස්වභාවය / පින්තාරු

སྐུ་པར

ku par

රූප / පින්තාරු

སྐུ་འདྲ

ku dra

රූප / පිළිම / පිළිමය / පින්තාරු

འདྲ་པར

dra par

රූප / ඡායාරූප / ඡායාරූපය / පින්තාරු

[illegible]

dep ri

འཚར་སྣང་

char nang

රූප / අදහස / ඉදි / ගොඩනැගිලි / දැක්ම / දැනුම / බලපෑම / හැඟීම / පින්තාරු

སྣང་བརྙན

nang nyen

රූප / දැක්ම / පින්තාරු

պիպասայա *noun*

paipaāsaya

སྐོམ་པ

kom pa

պիպասա *adj*

paipaāsaā

ཁ་སྐོམ་པའི

kha kom pé

སྐོམ་འཚོག་ལང་བའི

kom tsik langwé

պիպիղղա *noun*

paipaiñaña

གོན་ཆུང

gön chung

གོན

gön

պիպիրիմակ *verb*

paipairaīmaka

ལང་ནི

lang ni

පුපුරා / ආවරණය / ළඟා / එබ / පිපිරීමක් / විහිදීම

ཚོར་ཤུགས་བཏོན་ནི

tsor shuk tön ni

පුපුරා / පිපිරීමක්

འཕར་ནི

par ni

පුපුරා / ඉදිමීම / පිපිරීමක් / මඟ

ཁོང་ཁྲོ་བཟུམ

khong tro zum

පුපුරා / පිපිරීමක්

སྐད་ཤུགས་རྒྱབ་ནི

ké shuk kyap ni

පුපුරා / පිපිරීමක්

འགས་ནི

gé ni

පුපුරා / පිපිරීමක්

འཛོག་ནི

dzek ni

පුපුරා / පිපිරීමක්

འབར་ནི

bar ni

පුපුරා / පිපිරීමක්

གཏོར་ནི

tor ni

පුපුරා / පිපිරීමක්

պիպիրիմակ *noun*

paipairaīmakaina

བམ་བཟུམ

bam zum

පුපුරා / පිපිරීමක්

འགས་པ

gé pa

පුපුරා / පිපිරීමක්

མཁྲོགས་འཕེལ

gyok pel

පුපුරා / පිපිරීමක්

དཔེར་ན་ མི་སྐྱོར་བ་བཟུམ

per na mi lop zum

පුපුරා / පිපිරීමක්

պիպեն *verb*

paipaena

མེ་ཏོག་ཁ་རྒྱས་ནི

mé tok kha gyé ni

පිපෙන / මල්

འཚོ་ཁམས་རྒྱས་ནི

tso kham gyé ni

පිපෙන / මල්

འཚོ་ཁམས་ལྡན་ནི

tso kham den ni

පිපෙන / මල්

གྲུབ་འབྲས་འཐོན་ནི

drup dré tön ni

පිපෙන / මල් / පියාඹා / පියාඹන්න / ෆ්ලයි

མེ་ཏོག་ཤར་ནི

mé tok shar ni

පිපෙන / මල්

պիա *noun*

paiya

པ་རྒན

pa gen

පිය / පියාණන් / තාත්තේ

ཡེ་ཤུའི་བླམ

yé shü lam

පිය / පියාණන් / තාත්තේ / රදගුරු

ཡབ

yap

පිය / පියාණන් / තාත්තේ

སྲོལ་བཙུག་མི

söl tsuk mi

පිය / පුරෝගාමී / පියාණන් / තාත්තේ

པ་མེས

pa mé

མི་རབས་གོང་མ

mi rap gong ma

མི་རྒྱུ

mi gyü

පිය / උප්පැන්න

ཨཔ་དང་ཨའི་གི་ཨ་པ

apa dang é gi a pa

පිය / සීයා

ཨ་པ

a pa

පිය / පියාණන් / තාත්තේ

ཨ་རྒས

a gé

පිය / සීයා

སྲོལ་འཛིན

söl jé

පිය / පියාණන් / තාත්තේ

պիյանակ *noun*

paiyanaka

ཁབ་ཏོ

khap to

ආවරණය / පියනක් / තොප්පිය

ཕེ་ཡ་ཡུ་རུ། noun

paiyayaurau

ཨོཾ

om

ཕེ་ཡ་ཡུ་རུ། / ཀིཪི / པཔྷ་ཝ

ཕེ་ཡ་ར། noun

paiyara

གྲུ་འཛིན།

dru dzin

ཛཊིལ / ཕེ་ཡ་ར།

ཀ་ཝ

kawa

ཛཊིལ / ཕེ་ཡ་ར།

གྲུ་འབབ་སྟེག

drü bap tek

ཛཊིལ / ཕེ་ཡ་ར།

གྲུ་བཏགས་ས

dru tak sa

ཛཊིལ / ཕེ་ཡ་ར།

གྲུ་ཚུགས

dru tsuk

ཛཊིལ / ཝ་ར་ཡ / ཕེ་ཡ་ར།

ཕེ་ཡ་ཝ་ར noun

paiyavara

ཐཔ་ཤེ

tap shé

པཱ་ར / ཨ་ཏཱ་ཧ / ཨུ་པཱ་ཡ / ཨ་པ་ཀ་ར་ཎ / ཨ་པ་ཀ་ར་ཡ / ཀ་ར་ཡ / པཱ་ཏ / ཌ་ཎ / ཨ་ཏ / ཨ་ཏ / ཨ་ཏ

ཕི་ཡ། *noun*

paiyaāṇana

ཕ་པ

a pa

ཕིཡ / ཕི་ཡ་ཎ་ན། / ཏཱན্ཏེ།

ཕ་རྒན

pa gen

ཕིཡ / ཕི་ཡ་ཎ་ན། / ཏཱན্ཏེ།

སྲོལ་འཇྲེད

söl jé

ཕིཡ / ཕི་ཡ་ཎ་ན། / ཏཱན্ཏེ།

སྲོལ་བཙུག་མི

söl tsuk mi

ཕིཡ / པུ་རོ་ཧཱ་མཱ / ཕི་ཡ་ཎ་ན། / ཏཱན্ཏེ།

ཡཔ

yap

ཕིཡ / ཕི་ཡ་ཎ་ན། / ཏཱན্ཏེ།

ཡེ་ཤྲི་ལྷམ

yé shü lam

ཕིཡ / ཕི་ཡ་ཎ་ན། / ཏཱན্ཏེ། / ར་དཱ་ཁ་ཛུ།

ཕི་ཡ། *verb*

paiyaāṁbaā

མཆོག་པར་འགྱོ་ནི

gyok par gyo ni

ཕི་ཡ། / ཕི་ཡ་ཎ་ན། / ཀ་ལཱ

གནམ་གྲུ་གཏང་ནི

nam dru tang ni

ཕི་ཡ། / ཕི་ཡ་ཎ་ན། / ཀ་ལཱ

གྲུབ་འབྲས་འཕེན་ནི

drup dré tön ni

ཕི་པེ་ན / མཱ་ལ / ཕི་ཡ། / ཕི་ཡ་ཎ་ན། / ཀ་ལཱ

དར་རྟ་བུ

dar ta bu

ཕི་ཡ། / ཕི་ཡ་ཎ་ན། / ཀ་ལཱ

འཕྱར་ནི

char ni

ཕི་ཡ། / ཕི་ཡ་ཎ་ན། / ཀ་ལཱ

འཕུར་ནི

pur ni

ཕི་ཡ། / ཕི་ཡ་ཎ་ན། / ཧཱ་ལུ། / ཀ་ལཱ

ཕི་ཡ་ཎ་ན *verb*

paiyaāṁbanana

མཆོག་པར་འགྱོ་ནི

gyok par gyo ni

ཕི་ཡ། / ཕི་ཡ་ཎ་ན། / ཀ་ལཱ

གནམ་གྲུ་གཏང་ནི

nam dru tang ni

ཕི་ཡ། / ཕི་ཡ་ཎ་ན། / ཀ་ལཱ

དར་རྟ་བུ

dar ta bu

ཕི་ཡ། / ཕི་ཡ་ཎ་ན། / ཀ་ལཱ

འཕྱར་ནི

char ni

ཕི་ཡ། / ཕི་ཡ་ཎ་ན། / ཀ་ལཱ

གྲུབ་འབྲས་འཕེན་ནི

drup dré tön ni

ཕི་པེ་ན / མཱ་ལ / ཕི་ཡ། / ཕི་ཡ་ཎ་ན། / ཀ་ལཱ

འཕུར་ནི

pur ni

ཕི་ཡ། / ཕི་ཡ་ཎ་ন / ཧཱ་ལུ། / ཀ་ལཱ

ཕི་ཝ་ཡ *noun*

pairaivaæya

འབད་དགོས

bé gopa

ཨ་ཁ / ཕི་ཝ་ཡ

གོང་ཚད

gong tsé

ཨ་ནུ་པ་ཏ་ཡ / ཨ་ཁ / ཕི་ཝ་ཡ / ཝ་ཏ་ཎ

བྱིན་དགོས

jin gopa

ཨ་ཁ / ཕི་ཝ་ཡ

གནས་གོང

né gong

ཨ་ཁ / ཕི་ཝ་ཡ / ཝ་ཡ་ད་ཁ / ཝ་ཡ་ད་ཁ

རིན

rin

ཀཱ་ཥ་ཏུ / ཨ་ཁ / ཕི་ཝ་ཡ / ཝ་ཡ་ད་ཁ / ཝ་ཡ་ད་ཁ

རིན་གོང

rin gong

ཨ་ཁ / ཕི་ཝ་ཡ

ཕི་རི་སི་ཏུ *verb*

pairaisaidau

འཁྱུ་ནི

khyu ni

ཚང་རྟོག་ཏོ

tsang tok to

ཀ་ལཱིན་ / ཕི་རི་སི་ཏུ

ཀྲི་ཀཱ་ཀྲི

trik tri

ཨ་ནུ་ཀཱུ་ལ / ཨ་ཡི་ཏི་ཡ / ཨ་ཅི་ཏ / ཨ་ཅི་ཏ / ཀ་པ་ཏི / ཀེ་ལཱིན་མ / ཀེ་ལཱིན་མ / ནི་ཏི་པ་ཏཱ / ནི་ཝ་ར་དི / ནི་ཝ་ར་དི / ནི་ར་ཝ་ད་ཡ་ཏཱ་ཝ / ནི་ཤི / ཕི་རི་སི་ཏུ / ཞུ་ཏཱ་ཞུ / ཞུ་ཏཱ་ཞུ / ཧ་ར་ཡ་ཏ་མ

ཉཱ་ཁ་རྟོག་ཏོ

nyam tok to

ཡང་དག་ཚུལ་མཐུན

yang dak tsül tün

ཧིང་ས་ས

hing sang sa

ཨ་ཅི་ཏ / ཨ་པ་ཏི / ཀ་ལཱིན་མ / ཀ་ལཱིན་ / ཌ་ཡ་ར / ཌ་ཏ / ཝ་ད / ཕི་ཧི་ར / ནི་ཝ་ར་དི / ཝ་ད / ཕི་རི་སི་ཏུ / ཞུ་ཏཱ་ཞུ / ཞུ་ཏཱ་ཞུ

དྲང་པོ

drang po

ཨ་ཁ་ཎ་ཌ་ཏཱ་ཝ / ཨ་ཡི་ཏི་ཡ / ཨ་ཡི་ཏི་ཡ / ཨ་ཝ་ཾ་ཀ / ཨ་ཝ་ཾ་ཀ / ཨ་ཝ་ཾ་ཀ་ཝ / ཨ་ཅི་ཏ / ཨ་ཅི་ཏ / ཀ་ལཱིན་མ / ཀ་ལཱིན་མ / པ་ན་ཏ / པ་ན་ཏ / ནི་ཝ་ར་དི / ནི་ཝ་ར་དི / ཝི་ཤ་ཝ་ཀ་ཏ / ས་ཏ་ཡ / ཕི་རི་སི་ཏུ / ཞུ་ཏཱ་ཞུ / ཞུ་ཏཱ་ཞུ / ས་ཟ / ཧ་ར་ཡ་ཏ་མ / ཧ་ར་ཡ་ཏ་མ

འཕྱག་ནི

chak ni

ཕ་ཡ / ཕི་རི་སི་ཏུ

མ་འཛོལ་བའི

ma dzöl bé

སྐྱོན་མེད་པ

kyön medpa

ཨ་ར་ཀ་ཥི་ཏ / ཨ་ར་ཀ་ཥི་ཏ་ཝ / ཕི་རི་སི་ཏུ

ཕི་ལི་ཏུ་རུ *verb*

pailaitaurau

ལན་སྣབ་ནི

len lap ni

ངོས་ལེན་འབད་ནི

ngö len bé ni

ཨ་ནུ་ཨ་ཏ / ཕི་ཌ་ཁ་ཎ་ཏ / ཁ་ལ་ལ་ཏ / ཕི་ལི་ཏ་ཡ / ཝ་ཧ་ལ་ཧ་ཎ་ཡ / ཧ་ཌ་ཏ

ལན་གསལ

len sel

ཕི་ལི་ཏ་ཡ / ཕི་ཌ་ཏ་ཡ

ལན་འཇལ་ནི

len jel ni

ལན་འབད་ནི

len bé ni

ལན

len

ཕི་ཌ་ཏ / ཕི་ལི་ཏ / ཕི་ཌ་ཏ / ཝ་ཡ་ཌ

གདོང་ལན་འབད་ནི

dong len bé ni

གདོང་ལན

dong len

ངོས་ལེན

ngö len

ཨ་ནུ་ཨ་ཏ / ཨ་ཝ་ཡ / ཕི་ཌ་ཁ་ཎ་ཏ / ཕི་ལི་ཏ་ཡ / ཕི་ལི་ཏ་ཡ

ཕི་ཝ་ཡ *verb*

pairavaīma

གང་ནི

gang ni

ཨ་ཝ་ར་ཎ་ཡ / ཕི་ཝ་ཡ

ཁ་ཀང་ནི

kang ni

ལུ་ཀ་ནི

luk ni

ཀ་ར་ཏ་ནེ / ཝ་ཏ / ཕི་ཝ་ཡ / ས་ཡ / ཧ་ཡ / ཨ་ཏ

བསུབ་ནི

sup ni

ཕི་རི་ཡ *adj*

pairaimai

བདེ་གཞུང་སྐབས

da zhung kap

ཕོ་ཝ་ཡ

pö yewé

ཕ་ཏ

po tak

ཨ་ཏ / ཕ / ཕ / ཕ

පිවිසුම noun

paivaisauma

བཅའ་མར་གཏོགས་པ

cha mar tok pa

පිවිසුම / ප්‍රවේශ

འཛུལ་ཞུགས

dzül zhuk

පිවිසුම / ප්‍රවේශ

ནང་འཛུལ

nang dzül

පිවිසුම / ප්‍රවේශ

ཐོ་བཀོད

to kö

ලියාපදිංචි / පිවිසුම / ප්‍රවේශ

ལྷོད་ཚུགས་པའི་ལམ

lhö tsuk pé lam

පිවිසුම / ප්‍රවේශ

ལྷོད་ལམ

lhö lam

පිවිසුම / ප්‍රවේශ

བྱལ་ཁར་འཛུལ་དབང་

gyel khar dzül wang

පිවිසුම / ප්‍රවේශ

གོ་སྐབས

go kap

පිවිසුම / ප්‍රවේශ

འཛུལ་དབང་

dzül wang

පිවිසුම / ප්‍රවේශ

འཛུལ་ས

dzül sa

දොර / ද්වාරය / බිහිදොර / පිවිසුම / ප්‍රවේශ

འཛུལ་སྒྲོ

dzül kyö

පිවිසුම / ප්‍රවේශ

འཛུལ་སྒོ

dzül go

දොර / ද්වාරය / බිහිදොර / මුඛයෙන් / මුවින් / පිවිසුම / ප්‍රවේශ

བྱལ་གཏོགས

drel tok

පිවිසුම / සහභාගි / සහභාගිත්වය / ප්‍රවේශ

བཅའ་མར་གཏོགས་དབང་

cha mar tok wang

පිවිසුම / ප්‍රවේශ

གྲངས་འཛུལ

drang dzül

පිවිසුම / ප්‍රවේශ

පිෂ්ඨමය noun

paiṣaṭhamaya

སྒྲ་རྫས

jar dzé

සීමෙන්ති

ཛཱ་ཚི

jar tsi

පිෂ්ඨමය / සිමෙන්ති

පිස්තෝල noun

paisataeāla

པི་སི་རྩོལ

pisi töl

ཐུང་མདའ

tung da

පිස්සු noun

paisasau

ཉོན་པ

nyön pa

ཚིག་སྨུག ལྕོལ་ལོང་

tsik muk chöl long

උමතු / උන්මත්තක / පිස්සු

ཚིག་སྨུག

tsik muk

උමතු / උන්මත්තක / පිස්සු

རྩ་རྒན

tsa gé

අඥාන / අඥාන / අනුවණ / අනුවණ / උමතු / උන්මත්තක / ග්‍රීස් / ඝන / මෝඩ / මෝඩයා / මෝඩකම / මෝඩකම / මුග්ධ / මුග්ධ / මේදය / පිස්සු / පිස්සුව

སེམས་གཏན་པ་མེད་པ

sem né pa medpa

අනුවණ / උමතු / උන්මත්තක / මෝඩ / පිස්සු

འདོད་ཕྱུག་ལུ་ཐལ་བའི

dö shuk lu telwé

අනුවණ / උමතු / උන්මත්තක / මෝඩ / පිස්සු

ལྕོལ་ལོང

chöl long

අනුවණ / උමතු / උන්මත්තක / මෝඩ / පිස්සු / පිස්සු

ལྕོལ་ལོང

chöl long

අනුවණ / උමතු / උන්මත්තක / මෝඩ / පිස්සු / පිස්සු

ལྕོལ་ལྕོལ་ལྭ

chöl cholwa

අනුවණ / උමතු / උන්මත්තක / මෝඩ / පිස්සු

སྒྲོ་ཞེན་ཅན

tro zhen chen

උමතු / උන්මත්තක / පිස්සු

පිස්සුව noun

paisasauva

རྩ་རྒན

tsa gé

අඥාන / අඥාන / අනුවණ / අනුවණ / උමතු / උන්මත්තක / ග්‍රීස් / ඝන / මෝඩ / මෝඩයා / මෝඩකම / මෝඩකම / මුග්ධ / මුග්ධ / මේදය / පිස්සු / පිස්සුව

ལྕོལ་ལྕོ

chöl chö

ལྕོལ་བ

chölwa

ཉྱོ་བ

nyo ba

පිහාටු noun

paihaāṭau

ཛ་སྤུ

ja pu

වසා / පිහාටු / පහත

පිහිනුම් verb

paihainauma

མཁུ་ཡུ་འཁོར་ནི

gu yu khor ni

རྩལ་རྒྱབ་ནི

tsel kyap ni

පිහියක් noun

paihaiyaka

གྱི་ཁུང

gyi chung

පිළිකා noun

paiḷaikaā

དུས་སྦྱོར་གཀ་ཏ

dü jor kaka ta

གེན་སར

ken sar

පිළිගන්න verb

paiḷaiganana

ཁས་ལེན་འདུག་ནི

khé len bé ni

පිළිගන්න / සහතික

ལེན་ནི

len ni

ගත්තෙ / පිළිගැනීමට / පිළිගන්න / සොයන්න

ཁ་བཟེད་ནི

kha zé ni

එකඟ / පිළිගැනීමට / පිළිගන්න / නසා

འཛུལ་ནི

dzül ni

ඇතුළු / පිළිගන්න

བཙུག་ནི

tsuk ni

ගිහි / පිළිගන්න / පැලෑටි / බලාගාරය / පැනවීමට / නසා / ස්ථාපනය / එන්නත්

පිළිගැනීම noun

paiḷaigaænaīma

ཁས་ལེན

khé len

කැපවීම / පිළිගැනීම / වචනය

ངོས་ལེན

ngö len

අනුමැතිය / අවබෝධය / පිළිගැනීම / පිලිතුරු

ཞལ་བཞེས

zhel zhé

පිළිගැනීමට verb

paiḷaigaænaīmaṭa

ལེན་ནི

len ni

ගත්තෙ / පිළිගැනීමට / පිළිගන්න / සොයන්න

བཞེས་ནི

zhé ni

འཕོ་བ་ནི

top ni

ඇති / ඉටු / කරන්නේ / ගත්තෙ / පිළිගැනීමට / ළඟා / ජය / ජයග්‍රහණය / දිනාගැනීමේ / එබ / පුබුදුවා / විජයග්‍රහණයේ / විහිදීම / සොයා / සතුව / පසුබට / හමු

བསུ་བ་འབད་ནི

suwa bé ni

ගත්තෙ / පිළිගැනීමට

ངོས་ལེན་འབད་ནི

ngö len bé ni

අනුමත / පිළිගැනීමට / ගිල්වීම / පිලිතුරු / වැහිලිහිණියා / හඳුනා

ཁས་ལེན་ནི

khé len ni

එකඟ / පිළිගැනීමට / නසා / සහතික

ཁ་བཟེད་ནི

kha zé ni

එකඟ / පිළිගැනීමට / පිළිගන්න / නසා

ཕེབས་བསུ་ཞུ་ནི

pep su zhu ni

ගත්තෙ / පිළිගැනීමට

පිළිතුරු noun

paiḷaitaura

ལན

len

පිළිතුරු / පිලිතුරු / පිළිතුරු / විසඳුම

ལན་འདྲི་ནི

len dri ni

ལན་རྒྱབ་ནི

len kyap ni

පිළිතුරු / පිළිතුරු

སེལ་ཐབས

sel tap

පිළිතුරු / විසඳුම

පිළිතුරු noun

paiḷaitaurau

དྲི་ལན

dri len

ལན་གསལ་འབད་ནི

len sel bé ni

ལན་གསལ

len sel

පිලිතුරු / පිළිතුරු

ལན་རྒྱབ་ནི

len kyap ni

පිළිතුරු / පිළිතුරු

དྲི་ལན་འདྲི་ནི

dri len dri ni

ལན

len

පිළිතුරු / පිලිතුරු / පිළිතුරු / විසඳුම

පිළිබිඹු verb

paiḷaibaiṁbau

དྲན་པ་འཁོར་ནི

dren pa khor ni

ཚུར་འཕྲོ་ནི

tsur tro ni

གཟུགས་བརྙན་འཛར་ནི

zuk nyen char ni

བསམ་ཞིབ་འབད་ནི

sam zhip bé ni

බයිබලයෙන් / පිළිබිඹු

འོད་མདངས་ལོག་ནི

ö dang lok ni

ལོག་འཛར་ནི

lok char ni

བདེ་མཚོན་ནི

da tsön ni

කියන්න / නියෝජනය / නිරූපණය / පිළිබිඹු

སྣང་བརྙན་ཤར་ནི

nang nyen shar ni

පිළිම noun

paiḷaima

སྐུ

ku

පිළිම / පිළිමය

སྐུ་འདྲ

ku dra

රූප / පිළිම / පිළිමය / පින්තාරු

སྐུ་བརྙན

ku nyen

སྐུ་རྟེན

ku ten

དཔེ་གཟུགས

pé zuk

ཕི་ལི་མཡ། noun
paiḷaimaya

སྐུ
ku
ཕི་ལི་མ / ཕི་ལི་མཡ

སྐུ་འདྲ
ku dra
ཤེས / ཕི་ལི་མ / ཕི་ལི་མཡ / ཕིན་ཏཱ་ཤ

སྐུ་མི་ཚད་རྟགས
ku mi tsé chanam

ཕི་ལི་ཟིས་མ verb
paiḷaisasaīma

གདུང་གི
dung ni
ཕི་ལི་ཟིས་མ / ཕི་ལི་ཟུས་མ

འཚོག་གི
tsik ni
ཕི་ལི་ཟིས་མ / ཕི་ལི་ཟུས་མ

ཚ་ནི
tsa ni
ཕི་ལི་ཟིས་མ / ཕི་ལི་ཟུས་མ

མེ་འབར་ནི
mé bar ni
ཕི་ལི་ཟིས་མ / ཕི་ལི་ཟུས་མ

མེ་གཏང་ནི
mé tang ni
ཟས་ཌི་ཡ / ཕི་ལི་ཟིས་མ / ཕི་ལི་ཟུས་མ

བཟེག་ནི
sek ni
ཟས་ཌི་ཡ / ཕི་ལི་ཟིས་མ / ཕི་ལི་ཟུས་མ

ཕི་ལི་ཟུས་མ verb
paiḷaisasauma

ཚ་ནི
tsa ni
ཕི་ལི་ཟིས་མ / ཕི་ལི་ཟུས་མ

འཚོག་གི
tsik ni
ཕི་ལི་ཟིས་མ / ཕི་ལི་ཟུས་མ

བཟེག་ནི
sek ni
ཟས་ཌི་ཡ / ཕི་ལི་ཟིས་མ / ཕི་ལི་ཟུས་མ

མེ་གཏང་ནི
mé tang ni
ཟས་ཌི་ཡ / ཕི་ལི་ཟིས་མ / ཕི་ལི་ཟུས་མ

མེ་འབར་ནི
mé bar ni
ཕི་ལི་ཟིས་མ / ཕི་ལི་ཟུས་མ

གདུང་གི
dung ni
ཕི་ལི་ཟིས་མ / ཕི་ལི་ཟུས་མ

ཕི་ཀོ་ཀཱ། noun
paīkaeāka

མ་བྱ་ཕོ
ma ja po

ཕཱ་ཌ་ན noun
paīḍanaya

ཨེས་ཤུགས
ep shuk

སྐུལ་མ
kül ma
ཕཱ་ཌ་ན / ཨཱ་ཧ་ཡ

གནོན་ཤུགས
nön shuk

ཨུ་ཚུགས
u tsuk

ཕཱ་རི་ཟི་ཡ noun
paīraisaiyaka

པད་སྡེར
pé der
ཕཱ་ཡ / ཕཱ་ཡ

པོ་ར་གདན
por den

ཕཱ་ཟ noun
paīsaā

ཨི་ཏ་ལི་ཞེ་བཞེས་སྐོ་ཅིག་གི་མིང
i ta li zhé go chik gi ming

པི་ཛ
pi dza

ཕཱ་ཌཾ noun
pauḍaiṁ

བཞུ་ཟས
zhu zé

ངར་ཟས
ngar zé
ཕཱ་ཌ / ཨ / ཨ / ཨ

ཕུ་ཎ་ཡ noun
pauṇaya

གྲོགས་རམ་ཚོགས་པ
drok ram tsok pa

དགེ་དོན་ཚོགས་པ
gé dön tsok pa

བྱམས་སྙིང
jam nying

སྦྱིན་པ
jin pa
ཕུ་ཎ་ཡ / ཏ / ཕ

གཏོང་སེམས
tong sem

ཕུ་ཏ་ར་ཡ noun
pautarayaā

བུ
bu

ཕུ་ད་ག་ལ noun
paudagala

སོ་སོ
so so
ཕུ་ད་ག་ལ / ཕུ་ད་ག་ལ / ཕ / ཕ / ཕ

རང་སོ
rang so
ཕུ་ད་ག་ལ / ཕུ་ད་ག་ལ / ཕ

མ་འདྲ་ཨ
ma drawa
ཨ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ

མི་ངོ
mi ngo
ཕུ་ད་ག་ལ / ཕུ་ད་ག་ལ / ཕ

ཕུ་ད་ག་ལ་ཡེ་ཀ noun
paudagalayaeka

མི
mi
ཀ / ཀ / ཀ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ

ཕུ་ད་ག་ལ་ཀ noun
paudagalaika

རང་སོ
rang so
ཕ / ཕ / ཕ

རྒྱ་ཡེ
ger gyi

གསང་བའི
sangwé
ཨ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ

སོ་སོ
so so
ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ

མ་འདྲ་ཨ
ma drawa
ཨ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ

མི་ངོ
mi ngo
ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ

རང་གི
rang gi

ཕུ་ད་མ noun
paudauma

རྟོག་མེད་དུ་བྱུང་བ
tok mé du jungwa

ཡ་མཚན་ཅན
ya tsen chen
ཨ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ

ངོ་མཚར་ཅན
ngo tsar chen
ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ

ལྷོ་བུར་ཚོར་བ
lo bur tsorwa

ལྷོ་བུར་བྱུང་བ
lo bur jungwa

ལྷོ་བུར་དུ་འབྱུང་ནི
lo bur du jung ni

དཔལ་བརྒྱད
ham gyang

ཧ་ལས་ས་ནི
ha lé si si
ཨ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ

ཧ་ལས་ནི
ha lé ni

ཧ་ལས
ha lé
ཨ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ

ཕྱག་རིག་མེད་ས
ché rik mé si si
ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ

དཔལ་བརྒྱད་གཏང་ནི
ham gyang tang ni

ཕ / ཕ / ཕ adj
paudaumaākaāra

ཡ་མཚན་ཅན
ya tsen chen
ཨ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ

ཧ་ལས་ས་ནི
ha lé si si
ཨ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ

ངོ་མཚར་ཅན
ngo tsar chen
ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ

ཕྱག་རིག་མེད་ས
ché rik mé si si
ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ

ཕ / ཕ / ཕ noun
paunarautathaāpana

གཞི་མཚན
zhi chak

ཁོད་ཁྱིམ་ཉམས་བཅོས
dö khyim nyam chö

མི་ཚེ་ཉམས་གསོ
mi tsé nyam so

ཕ / ཕ / ཕ / ཕ noun
paunarautapatataiya

རྣམ་སྤྲུལ
nam trül
ཨ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ

སྤྲུལ་སྐུ
trül ku
ཨ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ

ཡང་སྲིད
yang si

ཕ / ཕ / ཕ noun
paunaīla

ལུག་ཁ
luk kha
ཕ / ཕ / ཕ / ཕ

ཐཱ
tap
ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ

གྲུ་དང་འཕྲུལ་ཁང་རང་ལས་ ད་པ་འགྲོ་སའི
dru dang trül khang nang lé
ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ

མེ་ཁུང
mé khung
ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ

དཀྲོ་ཐཱ
drö tap
ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ

ཕྱི་ཞུ
chiu
ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ

ད་ཁུང
du khung
ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ

མེ་ཐཱ
mé tap
ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ

པུཔུ་ra *noun*

paupauraā

བམ་བཟུམ

bam zum

པུཔུ་ra / པིཔིཪྨཀ་

ཨགས་པ

gé pa

པུཔུ་ra / པིཔིཪྨཀ་

ཨབར་ནི

bar ni

པུཔུ་ra / པིཔིཪྨཀ་

ཨགས་ནི

gé ni

པུཔུ་ra / པིཔིཪྨཀ་

ལང་ནི

lang ni

པུཔུ་ra / ཨཱཝཪཎ / ཉན་ཐཱ / ཨོཔ / པིཔིཪྨཀ་ / ཝིཧིདིམ

མཡྫོགས་ཨཕེལ

gyok pel

པུཔུ་ra / པིཔིཪྨཀ་

རྐང་ཤུགས་རྒྱབ་ནི

ké shuk kyap ni

པུཔུ་ra / པིཔིཪྨཀ་

ཁོང་ཁྲོ་བཟུམ

khong tro zum

པུཔུ་ra / པིཔིཪྨཀ་

དཔེར་ན་ མི་ཟློས་བཟུམ

per na mi lop zum

པུཔུ་ra / པིཔིཪྨཀ་

ཚོར་ཤུགས་བཏོན་ནི

tsor shuk tön ni

པུཔུ་ra / པིཔིཪྨཀ་

གཏོར་ནི

tor ni

པུཔུ་ra / པིཔིཪྨཀ་

ཨཔར་ནི

par ni

པུཔུ་ra / ཨ་ཌི་ཙི་ཨ / པིཔིཪྨཀ་ / ཨ་ཐ

ཨཛེ་གཱ་ནི

dzek ni

པུཔུ་ra / པིཔིཪྨཀ་

པུཕུ་ཌུ་ཝ་ *verb*

paubaudauvaā

ཨཏྲི་ལ་རྟེ་ཨབད་ནི

tril té bé ni

པུཕུ་ཌུ་ཝ་ / པཝཏ་ཝ་ / ས་ཾཀཱ་ཥ་ཎ་ / པསུ་ཕཏ

ཨཚོ་སྐྱོང་ཨབད་ནི

tso kyong bé ni

པུཕུ་ཌུ་ཝ་ / མཐུ / པཝཏ་ཝ་ / ས་ཾཀཱ་ཥ་ཎ་ / པསུ་ཕཏ

བཟུང་ནི

zung ni

པུཕུ་ཌུ་ཝ་ / པསུ་ཕཏ

ཟུན་ནི

zün ni

པུཕུ་ཌུ་ཝ་ / པསུ་ཕཏ

བཟེད་ནི

zé ni

པུཕུ་ཌུ་ཝ་ / པསུ་ཕཏ

དབང་བཟུང་ཨབད་ནི

wang zung bé ni

པུཕུ་ཌུ་ཝ་ / པསུ་ཕཏ

ཨཚོག་ནི

tsok ni

པུཕུ་ཌུ་ཝ་ / པཝཏ་ཝ་ / ས་ཾཀཱ་ཥ་ཎ་ / པསུ་ཕཏ

ཨཏྲོ་མཐུད་ཨབད་ནི

tro tü bé ni

པུཕུ་ཌུ་ཝ་ / པཝཏ་ཝ་ / ས་ཾཀཱ་ཥ་ཎ་ / པསུ་ཕཏ

སེམས་ཤོར་ནི

sem shor ni

པུཕུ་ཌུ་ཝ་ / པསུ་ཕཏ

བདག་འཛིན་འཐབ་ནི

dandzin tap ni

པུཕུ་ཌུ་ཝ་ / པཝཏ་ཝ་ / ས་ཾཀཱ་ཥ་ཎ་ / པསུ་ཕཏ

བདག་བཟུང་ཨབད་ནི

dak zung bé ni

པུཕུ་ཌུ་ཝ་ / པཝཏ་ཝ་ / ས་ཾཀཱ་ཥ་ཎ་ / པསུ་ཕཏ

གོ་ནི

go ni

པུཕུ་ཌུ་ཝ་ / པསུ་ཕཏ

རང་ནི

rang ni

པུཕུ་ཌུ་ཝ་ / པཝཏ་ཝ་ / ས་ཾཀཱ་ཥ་ཎ་ / པསུ་ཕཏ

གུག་ནི

guk ni

ཏ་ཀ་ / པུཕུ་ཌུ་ཝ་ / པཝཏ་ཝ་ / ས་ཾཀཱ་ཥ་ཎ་ / པསུ་ཕཏ

རྒྱུན་སྐྱོང་ཨབད་ནི

gyün kyong bé ni

པུཕུ་ཌུ་ཝ་ / པཝཏ་ཝ་ / ས་ཾཀཱ་ཥ་ཎ་ / པསུ་ཕཏ

རྡོ་ནི

dö ni

ཛཱི་ཝན / ནཏ་ར / ཙཱ་ཌི / པུཕུ་ཌུ་ཝ་ / པ་ཝ་ཏི་ནུ / པཝཏ་ཝ་ / ནཱ་ཝ་ཏ་ནཱ་ཝ / ཝ་ཱ་ས་ས་ཐ་ན / ས་ཾཀཱ་ཥ་ཎ་ / ས་ཛཱི་ཝ / ས་ཛཱི་ཝ / པསུ་ཕཏ

ཨཐོ་ནི

top ni

ཨ་ཏི / ཨ་ཏུ / ཀ་ར་ཎ་ནེ / ག་ཏ་ཏེ / པི་ཌི་ག་ཙཱི་མཏ / ཌ་ཁ / ཛ་ཡ / ཛ་ཡ་ག་ཤ་ཎ་ཡེ / ཨོ་ཕ / པུ་ཌུ་ཝ་ / ཝི་ཛ་ཡ་ག་ཤ་ཎ་ཡེ / ཝི་ཧི་དི་མ / ཞོ་ཡ / ས་ཏུ་ཝ / པསུ་ཕཏ / ཧ་མུ

དབང་ནི

wang ni

ཨ་ཡི་ནི / པུཕུ་ཌུ་ཝ་ / པཝཏ་ཝ་ / ས་ཾཀཱ་ཥ་ཎ་ / པསུ་ཕཏ

ཕོག་ནི

pok ni

ཀ་ཙཱི་མེ / ཀཱ་མ་ར་ཡ / པུཕུ་ཌུ་ཝ་ / ཝ་ཙཱི་མ / པསུ་ཕཏ

བཤེད་ནི

shé ni

པུཕུ་ཌུ་ཝ་ / པཝཏ་ཝ་ / ས་ཾཀཱ་ཥ་ཎ་ / པསུ་ཕཏ

ཤོང་ནི

shong ni

པུཕུ་ཌུ་ཝ་ / པཝཏ་ཝ་ / ས་ཾཀཱ་ཥ་ཎ་ / པསུ་ཕཏ

བསྲུང་ནི

sung ni

ཨཱ་ར་ཀ་ཥ་ / ཨཱ་ར་ཀ་ཥ་ཀ / ར་ཀ་ཥི་ཏ་ཡ / ཕུ་ཌུ་ཝ་ / ཕ་ཝ་ཏ་ / ས་ཾཀཱ་ཥ་ཎ་ / ཟུ་ར་ཀི་ན་ / པསུ་ཕཏ

བཏབ་ནི

tap ni

པ་ལཱ་ཏི / ཨ་ལ་ཀ་ཨ་ར་ཡ / པུཕུ་ཌུ་ཝ་ / པསུ་ཕཏ

ཐེག་ནི

tek ni

ག་ན་ན / པུཕུ་ཌུ་ཝ་ / ཨ་ཡཱ་ཀ / པ་ཝ་ཏ་ / ཝ་ལ་ས / ས་ཾཀཱ་ཥ་ཎ་ / པསུ་ཕཏ

བདའ་ཟུན་ནི

da zün ni

ཨ་ནན་ཡ་ཏཱ་ཝ / པུཕུ་ཌུ་ཝ་ / པསུ་ཕཏ / ཧ་ཌ་ཎ

ཐོག་ནི

tok ni

ག་ཏ་ཥ་ཏ / ཨ་ཏ་ཀ་ཡ་ / པུཕུ་ཌུ་ཝ་ / པསུ་ཕཏ

མཐོང་ནི

tong ni

པ་ཙཱ་ / ཀ་ར་ཎ་ནེ / པུཕུ་ཌུ་ཝ་ / ཨ་ལ་ན་ཏ / ས་ཝ་ཧ་ན / པསུ་ཕཏ / ཧ་མུ

བདེན་ཁྲུངས་བཤད་ནི

den khung shé ni

པུཕུ་ཌུ་ཝ་ / པཝཏ་ཝ་ / ས་ཾཀཱ་ཥ་ཎ་ / པསུ་ཕཏ

པུ་ra *adj*

pauraā

རྒ་ཆེ་དྲཱཀ

gya ché drak

པུ་ra / ཀ་པ / ཌུ་ར་ཥ་ཊ / མ་ཧཱ / པ্ར་ཊ་ཡ

རྒ་ཁྱོན

gya khyön

པུ་ra / ཀ་ལ་པ་ཡེ / ཀ་པ / ཀ্ཥེ་ཏ্ར / ཌུ་ར་ཥ་ཊ / ཧ་ཡ / པ্ར་ཌ་ཡ / ཨ་ཧ / པ্ར་ཊ་ཡ

པུ་ར་ཌ་ད *noun*

pauraudada

ཀྱཱ་ལང

kyak lang

ཤི་ཁོ

shi chö

པ্ར་ཊ་ད / ས্ཝ་ཧ་ཝ་ཡ

ལང་ཤོར

lang shor

གོམས་ཤིས

gom shi

པ্ར་ཊ་ད / ས་ཨ্ཨ་ཏ

ངང་ཤིས

ngang shi

པུ་ཨ་ཝ་ག་ཨ་ཡ་ཨ་ཝ་ཡ *noun*

pauraeāgaāmaī

ཨ་ཀོ་བཙུགས་མི

go tsuk mi

པ্ར་ཨ་ཝ་ག་ཨ་ཡ་ཨ་ཝ་ཡ / ནི་ཪ্ཨ་ཏ

སྐོལ་བཏོད་མི

söl tö mi

པ্ར་ཨ་ཝ་ག་ཨ་ཡ་ཨ་ཝ་ཡ / ནི་ཪ্ཨ་ཏ

ཨ་ཀོ་ཁྲིད་ཨབད་མི

go tri bé mi

ངང་པར་རྩོམ་མི

dang par tsom mi

སྐོལ་བཙུགས་མི

söl tsuk mi

པ্ཡ / པ্ར་ཨ་ཝ་ག་ཨ་ཡ་ཨ་ཝ་ཡ / ཏ་ཡ་ཏ

པ্ར་ཝ་ཏ *noun*

pauvata

གསར་རོག

sar shok

པ্ར་ཝ་ཏ / པ্ར་ཝ་ཏ་པ / པ্ར་ཝ་ཏ

གསར་རོག་གནས་རྒྱལ་བའི་གནས་དོན

sar shoggané tsül rungwé n

ཀ্ཡ / པ্ར་ཝ་ཏ

གསར་ཡུར

sar gyur

ནས་རྒྱལ

né tsül

ཨ་ཏི་ཧ་ཝ་ཡ / ཀ་ཐ་ཝ / ཀ་ཐ་ཝ་ཀི / ཀ་ཐ་ཝ / ཏ་ཧ་ཏ་ཝ / ཝ་ཙ་ན་ཡ / པ্ར་ཝ་ཏ / ས্ཏ་ཝ་ཧ་ནི / ཧ་ཝ་ཌ་ཡ

ལོ་རྒྱས

lo gyü

ཨ་ཏི་ཧ་ཝ་ཡ / ཀ་ཐ་ཝ / ཀ་ཐ་ཝ་ཀི / ཀ་ཐ་ཝ / ཏ་ཧ་ཏ་ཝ / ས་ཀ་ཙ་ཀ্ཥ་ཝ / ས্ཏ་ཝ་ཧ་ནི / ཧ་ཝ་ཌ་ཡ / པ্ར་ཨ্ཨ্ཌ

རྒྱང་བཙལ

gyang drak

པ্ར་ཝ་ཏ / ས་ཨ্ཨ্ཡ্ཡ্ཡ

པ্ར་ཝ་ཏ་པ *noun*

pauvatapata

ནས་ཟླུལ་ལྷག་ཚར་བའི་གསར་རོག་གི་རོག

né tsül lhak tsarwé sar shok

པ্ར་ཝ་ཏ་པ / པ্ར་ཝ་ཏ

ངལ་ནི

ur ni

ཨ་ཌ་ཡ / ཨ্ཝ্ཡ / ཧ্ཝ্ཡ / ཨ্ཝ্ཡ / ཨ্ཝ্ཡ / ཨ্ཝ্ཡ

ངལ་ཏི་རྒྱབ་ནི

ur ti kyap ni

ཡ্ཀ / ཨ্ཝ্ཡ / པ্ར་ཝ་ཏ

གསར་རོག་ཤུ་ཚ

sar shoggasar shok nyingam

པ্ར་ཝ་ཏ / པ্ར་ཝ་ཏ

ཚིར་ནི

tsir ni

ཨ্ཝ্ཡ / པ্ར་ཝ་ཏ

ཤུ་ཀ

shuk kyi par ni

ཨ্ཝ্ཡ / པ্ར་ཝ་ཏ

ཁུལ་ནི

kül ni

ཨ্ཝ্ཡ / ཨ্ཝ / པ্ར་ཝ་ཏ

ཨེ

ep ni

ག্ཡ / ཨ্ཝ / ཨ্ཝ / ཨ্ཝ / ཨ্ཝ

ནས

sar shok

པ্ར་ཝ / པ্ར་ཝ / པ্ར་ཝ

ནས

sar shok

པ্ར་ཝ / པ্ར་ཝ / པ্ར་ཝ

ནན

nen ni

ཨ্ཝ্ཡ / པ্ར་ཝ

ཨ

u tsuk kyap ni

ཨ্ཝ্ཡ / པ্ར་ཝ

པ

pül ni

ཨ্ཝ্ཡ / པ্ར་ཝ / པ

པ্ར་ཏ

pausatakaālaya

པ

pé dzö

ཕྱུག་ཆུ།
noun
pauhauṇau

ལུགས་སྒོལ
luk söl
අභ්‍යාස / උත්සවය / පරිචය / පොදු / මෝස්තර / විලාසිතා / සුපුරුදු / සාමාන්‍ය / පුහුණු

གཙོ་བོ་དྲུང་ཚཱོ་དང་གྲིམས་རྩོད་པའི་ཁྱད་ཆོས།
tsowo drung tso dang trim ts
පරිචය / පුහුණු

སྒོབ་ཟྱོང་པ
lop jong pa

ལག་ལེན
lak len
අභ්‍යාස / ගැල්වීම / පරිචය / මෙහෙයුම / ව්‍යායාම / පුහුණු

ཁྱད་རིག་གི་ལྷ
khyé rik gi la
අභ්‍යාස / පරිචය / වෘත්තීය / වෘත්තියෙන් / පුහුණු

ཟྱོང་ལྷ
jong la
අභ්‍යාස / ක්‍රියාකාරකම් / පරිචය / ව්‍යායාම / පුහුණු

ཟྱོང་བརྡར་བ
jong darwa

ཟྱོང་བརྡར
jong dar
අධ්‍යාපනය / අධ්‍යාපනික / අභ්‍යාස / පරිචය / පුහුණු

ཟྱོང་བ
jangwa
අභ්‍යාස / පරිචය / ව්‍යායාම / පුහුණු

གཤིས་ལུགས
shi luk
අභ්‍යාස / පරිචය / චරිත / නෝචර්ස් / ස්වභාවය / පුහුණු

ཕྱུག་ཆུ།ཁ་ཤུ།
noun
pauhauṇaukarau

སྒོབ་སྟོན་པ
lop tön pa
උපදේශක / පුහුණුකරු

རེལ་ལི་ཁང་མིག
rel li khang mik
මැදිරිය / පුහුණුකරු

ཕུ་ལུ་ལ།
verb
pauḷaula

རྒྱ་སྦོམ་བཙོ་ནི
gya bom zo ni

རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནི
gya kyé tang ni
හැඩ / පුළුල්

ཕུ་ཛཀ
noun
paūjaka

ཡེ་ཤུ་རི་མཁན་པོ
yé shü khen po
පාලකවරුන් / පූජක / එඩේරා

ཁྲིས
khrö
පාලකවරුන් / පූජක / එඩේරා / ශාන්ත

ཆོས་དཔོན
chö pön
පාලකවරුන් / පූජක / එඩේරා

ཆོས་པ
chospa
පාලකවරුන් / පූජක / එඩේරා

ཕུ་ཛཱ་བ
verb
paūjaāva

ལྷོས་གཏང་ནི
lö tang ni

དམར་མཆོད་འབད་ནི
mar chö bé ni

ཕུ་ཛཱ་སན་ཡ
noun
paūjaāsanaya

མཆོད་ཁྲི
chö tri

མཆོད་བཤམ
chö sham

ཕུ་རྦ་ཀ་མཱ་ཡཱ
noun
paūravagaāmaiyaā

ངོན་མམ
ngön mam

འགན་འཛིན་ཧེ་མམ
gen dzin hé mam

ཧེ་མམ
hé mam

ཕ་ཐཱི་ཝི
noun
paṛthaivai

ས་སྟེང
sa teng
ලෝක / පෘථිවි / විදෙස්

རྒྱལ་ཁབ
gyel khap
අධිරාජ්‍යය / ඉඩම් / ලෝක / ක්ෂේත්‍ර / ජාතිය / රාජධානිය / රාජ්‍ය / රට / රටේ / තත්ත්වය / තත්වය / පෘථිවි / මාලිගාව / මැටි / පස / සභාවේ / ප්‍රදේශයේ

བཙོག་ས་བཙོ་ནི
tsok pa zo ni
පෘථිවි / මැටි / පස

བཙོག་ས་སྐྱེ་ནི
tsok pa gyé ni
පෘථිවි / මැටි / පස

ཐང
tang
ඉඩම් / ලෝක / චාම් / පැතලි / පැතලි / පෘථිවි / විදෙස් / සරල / සුමට / සුමට

མཐའ་ཟུར
ta zur
ඉඩම් / කපා / ලෝක / රටේ / පෘථිවි / දුරස්ථ / ප්‍රදේශයේ

ས་གཞི
sa zhi
ඉඩම් / ලෝක / රටේ / පෘථිවි / ප්‍රදේශයේ

ས་གནས
sa né
අභ්‍යවකාශ / කලාපය / කලාපයේ / කාමරය / ක්ෂේත්‍ර / ගිහි / තත්ත්වය / පෘථිවි / භූමිය / මැටි / පස / ස්ථානය / ප්‍රදේශයේ

ས
sa
ඉඩම් / ලෝක / රටේ / පෘථිවි / මැටි / විදෙස් / පස / ප්‍රදේශයේ

པ་ཡུལ
pa yül
ඉඩම් / ලෝක / රටේ / පෘථිවි / මාලිගාව / සභාවේ / ප්‍රදේශයේ

འཇིག་རྟེན
jik ten
ලෝක / පෘථිවි / විදෙස් / විශ්වය

འཛམ་གླིང
dzam ling
ඉඩම් / ලෝක / ලෝක / පෘථිවි / විදෙස්

གྲོང་གསེབ
drong sep
ඉඩම් / ලෝක / ක්ෂේත්‍ර / ගම්මානය / රට / රටේ / පෘථිවි / ප්‍රදේශයේ

འཇིག་རྟེན་འཛམ་གླིང
jik ten dzam ling
ඉඩම් / ලෝක / පෘථිවි / විදෙස්

ཕེ་ཏ་ཏཀ
noun
paetataka

དུམ་བུ
dum bu
පංගු / කෑල්ලක් / පරණ / පෙත්තක් / දැන්වීම / හවුල්

དཔེ
pé
පංගු / ආදර්ශ / කෑල්ලක් / රටාව / පරණ / පෙත්තක් / නියැදි / දැන්වීම / නිදර්ශන / හවුල්

བཏོག་ནི
tok ni
කැපීමේ / කාමරය / කෑල්ලක් / පරණ / පෙත්තක්

སྒོར་ལྷོག་ནི
gor lhok ni
කෑල්ලක් / පරණ / පෙත්තක්

དམ་དུམ
dam dum
පංගු / කෑල්ලක් / පරණ / පෙත්තක් / දැන්වීම / හවුල්

ཕྱམ་ཕྲིམ
cham chim
පංගු / කෑල්ලක් / පරණ / පෙත්තක් / දැන්වීම / හවුල්

ཆག་དུམ
chak dum
කල්ලි / කෑල්ලක් / පරණ / පෙත්තක්

ཚ་ཤས
cha shé
පංගු / කොටස / කෑල්ලක් / පරණ / පෙත්තක් / දැන්වීම / සංරචකය / සංරචකයක් / හවුල්

བྲ་དུམ
dra dum
පංගු / කෑල්ලක් / පරණ / පෙත්තක් / දැන්වීම / හවුල්

ཕེ་ཏཱ
noun
paetai

ཤ
sha
ක්‍රීඩා / නාට්‍යයේ / පෙනි / මස් / මස්වල

ཤ་ཚན
sha tsen

ཕེ་ན
noun
paena

སོབ་གྱིབ
sop gyip

ཕ་ག་ཆགས་ནི
ba ga chak ni

ཕ་ག་སོབ་སོ
ba ga sop so

གཏན་ཚུ་བཙོ་བཏུབ་པའི་གྱིབ་སོབ་སོབ
den tsu zo tup pé gyip sop s

ཕེ་ནཧཊ
noun
paenahaṭau

ལྷོ
lowa

ཕེ་ན་ཊ་ག་ན
noun
paenaṭaganaya

སྲུང་སྐྱོབ་ཞེ་བ
sung kyop tewa

ཟུར་ངེ་དབྱིས
zur ngé yip

པེན་ཏ་གེན
pen ta gen

පෙන්වන්න *verb*
paenavanana

དཔག་ནི།
pak ni
ප්‍රදර්ශනය / පෙන්වන්න

མཐོང་རྩུག་ནི།
tong tsuk ni
ප්‍රදර්ශනය / පෙන්වන්න

སྟོན་ནི།
tön ni
ප්‍රදර්ශනය / පෙන්වන්න

གསལ་སྟོན་འབད་ནི།
sel tön bé ni
ප්‍රකාශ / ප්‍රදර්ශනය / පෙන්වන්න

འགྲེས་སྟོན་འབད་བ
drem tön bé ba
ප්‍රදර්ශනය / පෙන්වන්න

གསལ་སྟོན
sel tön
ප්‍රදර්ශනය / පෙන්වන්න

བཀྲམ་སྟོན
tram tön
ප්‍රදර්ශනය / පෙන්වන්න

ལམ་སྟོན་ནི།
lam tön ni
පරිපාලනය / කළමනාකරණ / හැසිරීම / ප්‍රදර්ශනය / පෙන්වන්න

འགྲེས་སྟོན་འབད་ནི།
drem tön bé ni
ප්‍රදර්ශනය / පෙන්වන්න

འགྲེས་སྟོན
drem tön
ප්‍රදර්ශනය / පෙන්වන්න

བདེ་སྟོན་ནི།
da tön ni
කියවන්න / සන්නාම / ප්‍රදර්ශනය / පෙන්වන්න

ཁྱིར་སྟོན
chir tön
ප්‍රදර්ශනය / පෙන්වන්න

འོང་ནི།
ong ni
සිදු / ප්‍රදර්ශනය / පෙන්වන්න

ཁུངས་སྟོན་ནི།
khung tön ni
ප්‍රදර්ශනය / පෙන්වන්න

පෙනී *verb*
paenaī

འཚར་ནི།
char ni
පෙනේ / පෙනී / බලන්න / සංචාරය

མཐོང་ནི།
tong ni
පෙනී / කරන්නේ / පුබුදුවා / බලන්න / සොයා / සංචාරය / සටහන / පසුබට / හමු

འཕྲོད་ནི།
tön ni
පෙනී / ළඟා / එබ / මතු / විහිදීම

ཤར་ནི།
shar ni
පෙනී / ස්වරූපයක් / හැඩය

འཛུག་ནི།
jung ni
පෙනී / ළඟා / එබ / වැටීම / විහිදීම / සිදු / ස්වරූපයක් / හැඩය

སྣང་ནི།
nang ni
පෙනේ / පෙනී

පෙනුම *noun*
paenauma

འཛུག་རྩལ
jung tsül

བཟོ་དཔྱིས
zo yip
නිපැයුම / පෙනුම / ස්වරූපයක් / හැඩය

མཐོང་རྩལ
tong tsül

ཛུག་པ
jungwa
උප්පැන්න / පෙනුම

སྣང་རྩལ
nang tsül

སྟོན་པ
tön pa
පලා / උප්පැන්න / පෙනුම

පෙනේ *verb*
paenae

འཚར་ནི།
char ni
පෙනේ / පෙනී / බලන්න / සංචාරය

སྣང་ནི།
nang ni
පෙනේ / පෙනී

පෙම්වතා *noun*
paemavataā

ཨ་རོག་གཤག་ལ
a rok ga rok

དགའ་མི
ga mi
ආලය / ආදරය / ඇලුම් / පෙම්වතා / සෙනෙහස

དགའ་ཤོས
ga shosam
ආලය / ආදරය / ඇලුම් / පෙම්වතා / සෙනෙහස

පෙයා *noun*
paeyaā

ལྷི
li

ཤིང་འབྲས་ཅིག་གི་མིང་
shing dré chik gi ming

පෙර *adv*
paera

ཧེ་མ་ལས
hé ma lé
පෙර / අකල් / ඉක්මනින් / ඉදිරියට / කඩිනමින් / පෙරමුණ / මුල් / වේගවත් / වහාම

གཏང་ནི།
tang ni
පෙර / ඉදිරියට / එවන / නසා

སྔོན་མ
ngön ma
පෙර / ඉදිරියට / පසුගිය

སྔ་གོང་ལས
nga gong lé
පෙර / ඉදිරියට / පෙරමුණ

བསྐྱལ་ནི།
kyel ni
පෙර / ඉදිරියට / ගන්න / පැතිරීම / එවන / වලසා

ཧེ་མའི
hé mé
පෙර / අවසන් / ඉදිරියට / පසුගිය

གྲོགས་རམ་འབད་ནི།
drok ram bé ni
පෙර / ඉදිරියට / පක්ෂව / සහාය

རྩེད་མོའི་ནང་གོང་ཁར་རྩེ་མེ
tsé mö nang dong khar tsé
පෙර / ඉදිරියට / පෙරමුණ

ཧེ་མ
hé ma
පෙර / පෙර / ඉක්මන් / ඉදිරියට / ඉදිරියට / ඉස්සර / ඉස්සර / පෙරමුණ / වේගවත්

ཧེ་མ
hé ma
පෙර / පෙර / ඉක්මන් / ඉදිරියට / ඉදිරියට / ඉස්සර / ඉස්සර / පෙරමුණ / වේගවත්

མདུན་ལུ
dün lu
පෙර / ඉදිරියට / ඉස්සර / පෙරමුණ

གདོང་རྩེད་ས
dong tsedpa
පෙර / ඉදිරියට / පෙරමුණ

གདོང་ཁ
dong kha
පෙර / ඉදිරියට / ඉස්සර / පෙරමුණ

འདས་པའི་དུས
dé pé dü
පෙර / අවසන් / ඉදිරියට / ඉස්සර / පසුගිය

དང་ཕུ
dang pu
පෙර / ඉදිරියට / ඉස්සර

གོང་དུ་འཕེལ་ནི།
gong du pel ni
පෙර / ඉදිරියට

පෙරමුණ *prep*
paeramauṇa

ཧེ་མ
hé ma
පෙර / පෙර / ඉක්මන් / ඉදිරියට / ඉදිරියට / ඉස්සර / ඉස්සර / පෙරමුණ / වේගවත්

ཏོད་པ
todpa
නළල / ඉදිරියට / පෙරමුණ / හිස්කබල

ངྔ་གོང་ལས
nga gong lé
පෙර / ඉදිරියට / පෙරමුණ

རྩེད་མོའི་ནང་གོང་ཁར་རྩེ་མེ
tsé mö nang dong khar tsé
පෙර / ඉදිරියට / පෙරමුණ

ཧེ་མ་ལས
hé ma lé
පෙර / අකල් / ඉක්මනින් / ඉදිරියට / කඩිනමින් / පෙරමුණ / මුල් / වේගවත් / වහාම

མདུན་ལུ
dün lu
පෙර / ඉදිරියට / ඉස්සර / පෙරමුණ

གདོང་རྩེད་ས
dong tsedpa
පෙර / ඉදිරියට / පෙරමුණ

གདོང་ཁ
dong kha
පෙර / ඉදිරියට / ඉස්සර / පෙරමුණ

ཆལ་ཝ
chalwa
නළල / ඉදිරියට / පෙරමුණ / පල්ලිය

ཉུ་འཁྱིད་ནི།
na khyi ni
පරිපාලනය / නායකත්ව / කළමනාකරණ / පෙරමුණ / හැසිරීම

རྒྱ་རྐྱེན་འབད་ནི།
gyu kyen bé ni
නායකත්ව / පෙරමුණ / හේතුව

පෙරහැර *noun*
paerahaæra

ཆིབས་གྲལ
chip drel
රාජ්‍ය / තත්ත්වය / තත්වය / පෙරහැර

ས་རར་སྒྲེང
ser dreng

ཕེ་ལ་གཟིམ
noun

paelagaæsaïma

ཚིག་སྒྲེང་

tsik treng

ཕེ་ལ་གཟིམ / མཱཊ་ཀཱ་ཡ

ལྷོག་བཏག ༡༠ རྒྱུན་ལས

lok tak gyün lam

ཕེ་ལ་གཟིམ / མཱཊ་ཀཱ་ཡ

ཏིག ཀཱེར་མ

tik nyeram

ཕེ་ལ་གཟིམ / མཱཊ་ཀཱ་ཡ

ཏིག

tik

ཕེ་ལ་གཟིམ / མཱཊ་ཀཱ་ཡ

ཏགཔ

tagpa

ཀཆཡ / ཕེ་ལ་གཟིམ / མཱཊ་ཀཱ་ཡ

སྐུད་པ

kudpa

ཀཱམ་ཀི / ཀཆཡ / ཕེ་ལ་གཟིམ / མཱཊ་ཀཱ་ཡ / ནུལ་

རྒྱལ

gyel

ཕེ་ལ་གཟིམ / མཱཊ་ཀཱ་ཡ

དུང་ཁྱུང་

dung chung

ཕེ་ལ་གཟིམ / མཱཊ་ཀཱ་ཡ

རྒྱལ་རིམ

drel rim

ཕེ་ལ་གཟིམ / ཌུ་མི་རི་ཡ / མཱཊ་ཀཱ་ཡ

རིགས་རྒྱུ

rik gyü

ཕེ་ལ་གཟིམ / ཌ་རུ་ཝཱན་ / མཱཊ་ཀཱ་ཡ

བཙམས་ཏིག ས་བཙམས

tsam tik sa tsam

ཕེ་ལ་གཟིམ / མཱཊ་ཀཱ་ཡ

ཕེ་ཊ
noun

paeḷa

གནས་རྩོད

né tsé

ཕེ་ཊ / ཨཥ་ཡཀཱཤ / ཀཱ་མ་ར་ཡ / བཏོན་ཏཥ་ཏ / ཏཥ་ཏ / རིད্ཡ / ཕ་ར་མཱ་ཎ / ཕི་ཡ་བ་ཀཱ / ས་ཙཱ་ན་ཡ

ཚིག་ཡིག ཚིག་ཡིག་ཏོག་ལུ་བཀོད་བཀོད་ལ

tsik yik tsik yik tok lu kö kod

ཡིག་རྒྱུག

yik gyuk

ཕེ་ཊ / པཱ་ཌ་ཀ

ཡིག་བྲིས

yik drisam

ཡི་གུ་པར་མ

yi gu par ma

འཁོད་ཁམས

trö kham

ཕེ་ཊ / ཏཥ་ཏ་ཏ / ཏཥ་ཏ / ས་ཙཱ་ན་ཡ

གནས་ལྟང

né tang

ཕེ་ཊ / ཨཥ་ཡཀཱཤ / ཨ་ནི་ཡ་ཙཱ / ཨ་ཏཥ་ཏ / ཨ་ཏ / ཀཱ་ཡ / ཀཱ་ཡ / ཏ་ཏ / ཏ / ཏ /

පොකුරු
noun

paeākaurau

མི་ཚོགས།

mi tsok

අඩුක්කුව / පොකුරු / කල්ලියක් / කල්ලියට / සංගමයේ / සංච / සංසදය / සමාගම / සමාජය / සමූහයක් / ස්ථාවර

མི་ལེ་ཤ་འཛོམས་སྡོང་བའི་དཔྱན།

mi lé sha dzom dö pé dön

අඩුක්කුව / පොකුරු / සංච / සමූහයක්

ཚན།

tsen

පංතිය / පොකුරු / කඹය / වර්ගය / සංගමය / සමූහයක් / ස්වභාවය / ප්‍රවර්ගය

ཤ

ru

පොකුරු / සමූහයක්

དཔྱ

dé

පොකුරු / පැකේජය / පැකට් / කුහුඹුවා / බලහත්කාරයෙන් / මාලිගාව / විදුලිබල / සංගමයේ / සංසදය / සභාවේ / සමාජය / සමූහයක් / හර්ඩ් / ප්‍රවණ්ඩ / ප්‍රවණ්ඩත්වය

མི་སྤུང་

mi pung

අඩුක්කුව / පොකුරු / සංච / සමූහයක්

མི་འཛོམས

mi dzom

අඩුක්කුව / පොකුරු / සංච / සමූහයක්

ཁག་ཚན

khak tsen

පොකුරු / සමූහයක්

མི་ཁྲོམ

mi trom

අඩුක්කුව / පොකුරු / සංච / සමූහයක්

පොටර්
noun

paeāṭara

རྫམ་མཁན།

dzam khanam

རྫམ་བཟོ་མི

dzam zo mi

පොත්
verb

paeāta

བདག་སྲུང་འབད་པ་ནི

dak sung bé ni

පොත් / ධර්මය

དཔེ་དེབ

pé dep

පෙළපොත / පොත් / ධර්මය

དཔེ་ཆ

pé cha

පොත් / ධර්මය

དེབ

dep

පොත් / ධර්මය

ཉེས་མིང་བཀོད་ནི

nyé ming kö ni

පොත් / ධර්මය

පොත්ත
noun

paeātata

སྤུ

pu

චර්ම / පොත්ත / බොකුටු / ලොම් / සම

ཤིང་སྤགས

shing pak

චර්ම / පොත්ත / ලොම් / සම

སེམས་ཅན་གྱི་སྤུ

sem chen gyi pu

කඹාය / චර්ම / පොත්ත / ලොම් / සම

ཀྲོབ་མདའི་སྤུ

trop dé dra

චර්ම / පොත්ත / ලොම් / සම

སྤུ་ཅན

pu chen

චර්ම / පොත්ත / ලොම් / සම

པགས་ཀོ་སྤུ་ཅན་མ

pak ko pu chanam

චර්ම / පොත්ත / ලොම් / සම

པགས་ཀོ

pak ko

ලෙලි / චර්ම / පොත්ත / ලොම් / සම / සම්

རོ་ཁྱི་ཁབ་ཀྱེད

ro khyi hap ké

චර්ම / පොත්ත / ලොම් / සම

පොදු
adj

paeādau

སྙན་ཁ་ཁ

sün khak kha

පොදු / සුපුරුදු

ལུགས་སོལ

luk söl

අභ්‍යාස / උත්සවය / පරිචය / පොදු / මෝස්තර / විලාසිතා / සුපුරුදු / සාමාන්‍ය / පුහුණු

མཐུན་མོང་གི

tün mong gi

පොදු / සුපුරුදු

སྙན་ཐྲིས་ཐྲིས

sün ji ji

පොදු / සුපුරුදු

པན་ཚུན

pen tsün

අන්‍යෝන්‍ය / පොදු / සුපුරුදු

པེལ་པ

pel pa

පොදු / සුපුරුදු

གཉིས་མཚུངས་རྐྱེ

nyi tsung kyi

අන්‍යෝන්‍ය / පොදු / සුපුරුදු

གཉིས་ཆ་རའི

nyi cha ré

අන්‍යෝන්‍ය / පොදු / සුපුරුදු

ལུགས་བཞིན་རྐྱེ

luk zhin gyi

ජනරාල් / පොදු / සුපුරුදු / සාමාන්‍ය

ལུགས་བཞིན་དུ

luk zhin du

ජනරාල් / පොදු / සුපුරුදු / සාමාන්‍ය

ཁྱོད་བཏང་

chir tang

ජනරාල් / පොදු / සුපුරුදු / සාමාන්‍ය

གཞུང་རྒྱང་གི

zhung kyang gi

ජනරාල් / පොදු / සුපුරුදු / සාමාන්‍ය

ཨ་རྟག་གི

a tak gi

ජනරාල් / නිතිපතා / පොදු / නිදන්ගත / සුපුරුදු / සාමාන්‍ය

དཀྱུས་མའི

kyü mé

චාම් / ජනරාල් / පොදු / සරල / සුපුරුදු / සාමාන්‍ය

ཁྱོད་བཏང་གི

chir tang gi

ජනරාල් / නිතිපතා / පොදු / සුපුරුදු / සාමාන්‍ය

ཕྱོགས་གཉིས་རྐྱེ

chok nyi kyi

අන්‍යෝන්‍ය / පොදු / සුපුරුදු

ཕྲུག་གི

drik gi

ජනරාල් / පොදු / සුපුරුදු / සාමාන්‍ය

འགྲོ་ལུགས

dro luk

උත්සවය / ක්‍රියාවලිය / පොදු / සුපුරුදු / සාමාන්‍ය / සම්මත

དངོས་རྒྱུན་རྐྱེ

dü gyün gyi

නියත / පොදු / සුපුරුදු / සාමාන්‍ය / ස්ථාවර

ཁྱབ་ཆེ་བའི

khyap chewé

පොදු / සුපුරුදු

ཁྱེ་མཐུན་རྐྱེ

chi tün gyi

අන්‍යෝන්‍ය / පොදු / සුපුරුදු

පොරොන්දුව
verb

paeāraeānadauva

མནའ་འགོ་ནི

na bo ni

ප්‍රතිඥාව / පොරොන්දුව

ཁས་བླང་ནི

khé lang ni

ප්‍රතිඥාව / පොරොන්දුව

བཟང་པོའི་རེ་བ

zang pö rewa

ප්‍රතිඥාව / පොරොන්දුව

གཏན་མར་བཙུག་ནི

ta mar tsuk ni

ප්‍රතිඥාව / පොරොන්දුව

མནའ་བཟའ་ནི

na za ni

ප්‍රතිඥාව / පොරොන්දුව

མནའ

na

දිවුරුම් / ප්‍රතිඥාව / පොරොන්දුව

ཁས་བླངས་འབད་ནི

khé lang bé ni

භාරයක් / ප්‍රතිඥාව / පොරොන්දුව

ཁས་བླངས

khé lang

ප්‍රතිඥාව / පොරොන්දුව

འགྲུབ་པའི་རེ་བ

drup pé rewa

ප්‍රතිඥාව / පොරොන්දුව

དམ་བཅའ་ལེན་ནི

dam cha len ni

ප්‍රතිඥාව / පොරොන්දුව

དམ་བཅའ

dam cha

දිවුරුම් / ප්‍රතිඥාව / පොරොන්දුව

ཁས་བླངས་དམ་བཅའ

khé lang dam cha

ප්‍රතිඥාව / පොරොන්දුව

གཏན་མ

ta ma

ආරක්ෂක / ඇප / උකස් / සහතික / ප්‍රතිඥාව / පොරොන්දුව

පොරොව
noun

paeāraeāva

རྟ་རི

ta ri

පොලී *noun*

paeālaī

འདོད་པ

dö pa

පොලී / අදහස / අභිලාෂය / අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ආශාව / ඉල්ලීම / ඉල්ලුම / උනන්දුවෙන් / කරුණාකර / කාරුණිකව / කෑදරකම / කුසගින්න / දැනුම / සතුටු

སྨོན་པ་སྐྱེད་མི

trowa kyé mi

පොලී / අභිලාෂය / උනන්දුවෙන්

སྨོན་པ་བསྐྱེད་བཅུག་ནི

trowa kyé chuk ni

පොලී / අභිලාෂය / ආකර්ෂණය / උත්තේජනය / උද්දීපනය / උනන්දුවෙන්

སྨོན་པ

trowa

පොලී / අභිලාෂය / උද්යෝගය / උනන්දුවෙන් / කුමන්ත්‍රණ / කුමන්ත්‍රණයක් / කුසගින්න / ජෝයි / විනෝද

སྨོན་ཉམས

tro nyam

පොලී / අභිලාෂය / උත්ලෙපේරක / උනන්දුවෙන් / ජීවිත / සතුට

མཐའ་དོན

ta dön

පොලී / අභිලාෂය / උනන්දුවෙන්

ཤེས་འདོད

shé dö

පොලී / අභිලාෂය / උනන්දුවෙන් / කුතූහලය / කියුරියෝසිටි

ཁེ་ཕན

khé pen

පොලී / අභිලාෂය / අරමුණ / අවසානය / අවසන් / උනන්දුවෙන් / ලාභය / වස්තුව / වන්දි / ප්‍රතිලාභ

དང་འདོད་བསྐྱེད་ནི

dang dö kyé ni

පොලී / අභිලාෂය / උනන්දුවෙන්

དང་འདོད

dang dö

පොලී / අභිලාෂය / උද්යෝගය / උනන්දුවෙන්

དངུལ་སྐྱེད

ngül kyé

පොලී / අභිලාෂය / උනන්දුවෙන්

පොහොර *noun*

paeāhaeāra

སྒོ་ནོར་གྱི་ལུད

go nor gyi lü

ගොම / පොහොර

පොහොසත් *adj*

paeāhaeāsata

ཕྱུག་པོ

chugpo

ධනවත් / බලවත් / බලසම්පන්න / බහුල / ශක්තිමත් / පොහොසත්

གོང་ཅན་ ཡང་ན་ སྨོ་བ་འཕེལ་བའི

gong chen yang na trowa pe

ධනවත් / බහුල / පොහොසත්

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི

pün sum tsok pé

ධනවත් / බහුල / පොහොසත්

ལེགས་ཤོམ

lek shom

අලංකාරය / ආලෝක / ආලෝකවත් / උචිත / කදිම / කුසලතා / නිරෝගී / ඝන / දිලිසෙන / දීප්තිමත් / ධනවත් / බලවත් / බලසම්පන්න / බහුල / රූපලාවන්ය / ශක්තිමත් / සුදුසු / සාධාරණ / සුන්දර / හිතකර / පැහැදිලි / පොහොසත්

འཇོར་ལྡན

jor den

ධනවත් / බහුල / පොහොසත්

පෝටර් *noun*

paeāṭara

སྒོ་རས

go rapa

སྒོ་སྲུངས

go sungpa

පෝෂණ *noun*

paeāṣaṇa

འཚོ་བཅུད

tso chü

ආහාර / පෝෂණ / පෝෂණය

ཟས་བཅུད

zé chü

විටමින් / පෝෂණ

පෝෂණය *noun*

paeāṣaṇaya

འཚོ་བཅུད

tso chü

ආහාර / පෝෂණ / පෝෂණය

འཚོ་ཟས

tso zé

ආහාර / පෝෂණය

བཅུད་ལྡན་གྱི་ཟས

chü den gyi zé

ආහාර / පෝෂණය

පෝසිලේන් *noun*

paeāsailaena

དཀར་ཡོལ

kar yöl

කුසලාන / චීනය / බඳුන / බේසම / පෝසිලේන්

དཀར་ཡོལ་གྱི་རྒྱ་ཆ

kar yöl gyi gyu cha

චීනය / පෝසිලේන්

དཀར་ཆས

kar ché

චීනය / පෝසිලේන්

පෙෞද්ගලික *noun*

paeḷdagalaika

མི་ངོ

mi ngo

පුද්ගල / පුද්ගලික / පෙෞද්ගලික

ས་ས

so so

පුද්ගල / පුද්ගලික / වෙනම / වෙනස / පෙෞද්ගලික

རང་ས

rang so

පුද්ගල / පුද්ගලික / පෙෞද්ගලික

དཔྱུག་པ

yuk pa

මාණ්ඩලික / පෙෞද්ගලික

རང་དོན་གྱི

rang dön gyi

මාණ්ඩලික / පෙෞද්ගලික

ལས་གཡོག་པ

lé yogpa

මාණ්ඩලික / සේවකයා / පෙෞද්ගලික

སྐྱོན་བཟོད་ཀྱི

kyön jö kyi

තීරණාත්මක / මාණ්ඩලික / විවේචනාත්මක / පෙෞද්ගලික

འཁར་ཝ

kharwa

මාණ්ඩලික / පෙෞද්ගලික

གཞེར་དོན་གྱི

ger dön gyi

මාණ්ඩලික / පෙෞද්ගලික

རང་ཉིད་ཀྱི

rang nyi kyi

මාණ්ඩලික / පෙෞද්ගලික

མ་འདྲ་ཝ

ma drawa

උත්ප්‍රාසය / පිටත් / පිටත්වීම / පුද්ගල / පුද්ගලික / විහිලු / පෙෞද්ගලික

පෙෞරුෂ *noun*

paeḷrauṣa

བབ་བཟོད

bap ji

පැවතීම / පෙෞරුෂ

ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་མི

yong drak chen gyi mi

ඵලදායී *adj*

phaladaāyaī

སྟོན་སྐྱེད་ཅན

tön kyé chen

སྟོན་ཁུངས་ཆེ་བའི

tön khung chewé

බංකොලොත් *noun*

baṁkaeālaeāta

མ་ཚ་ཚ་ཐོང

ma tsa tsa tong

බටර් *noun*

baṭara

མར

mar

බටර් / වැටීම

བ་མར

ba mar

බටහිර *noun*

baṭahaira

ནུབ

nup

ནུབ་ཕྱོགས

nup chok

ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི

nup chok kyi

බඩ *noun*

baḍa

གྱོད་པ

gyodpa

උදරය / ගලනාලයේ / බඩ

པོ་ཆུང

po chungam

උදරය / ගලනාලයේ / බඩ

པོ

powa

උදරය / ගලනාලයේ / බඩ

බඩගිනි *adj*

baḍagainai

རེ་འདོད་བསྐྱེད་པའི

ré dö kyé pé

བཟའ་ནི་མེད་པའི

za ni mé pé

ཟོས་བཏགས་པའི

towa kyé pé

බද්ද *noun*

badada

ཁྱེལ

khyel

ගාස්තු / බදු / බද්ද

ཁྲེལ

trel

ගාස්තු / බදු / බද්ද

බදාම *noun*

badaāma

རྨ་རས

ma ré

ජීප්සම් / බදාම

බදු *noun*

badau

པོག་འགན

pok gen

འགན་ལག་ཁྱིག་གཡོག

gen khak drik yok

འབྲི་འགན

tri gen

ཁྲེལ

trel

ගාස්තු / බදු / බද්ද

པོག་ལམ

pok lam

ལྷ་འགན

la gen

අනියම් / රැකියා / කාමරය / කාර්යභාරය / ගිහි / තත්ත්වය / දෙයක් / බදු / භූමිකාව / වැඩ / වස්තුව / ව්‍යාපාරය / ව්‍යාපාරික / ව්‍යාපාරයක් / පස / ස්ථානය / ප්‍රියතම

ཁྱེལ

khyel

ගාස්තු / බදු / බද්ද

འགན་འབྲི

gen tri

འགན་ཁུར

gen khur

පත් / බදු

རང་འགན

rang gen

බන්ධනාගාර *noun*

banadhanaāgaāra

བཙོན་ར

tsön ra

བཙོན་ཁང

tsön khang

ཨ

ཨ་ཁ

a kha

ཨ་ཁ / ཨ

ཨ

a

ཨ / ཨ

ཨ

ཨ

a

ཨ / ཨ

ཨ

ཨ

a

ཨ / ཨ

##

බලන්න *verb*

balanana

 འཛར་ནི།

char ni

පෙනේ / පෙනී / බලන්න / සංචාරය

འཚོལ་ནི།

tsöl ni

ගවේෂණ / චේස් / දඩයමට / බලන්න / සංචාරය / සෙවුම් / සොයන්න

མཐོང་ནི།

tong ni

පෙනී / කරන්නේ / පුබුදුවා / බලන්න / සොයා / සංචාරය / සටහන / පසුබට / හමු

བལྟ་ནི།

ta ni

ගවේෂණ / බලන්න / වොච් / සංචාරය / සෙවුම් / සොයන්න

ཤེས་ནི།

shé ni

අනන්යතාව / ඉගෙන / කරන්නේ / දැන / දැනුම / දැනුම් / බලන්න / සොයා / සංචාරය / සටහන / හඳුනා / හමු / ප්රගුණ

ཉམས་སྒྲོང་འཚོལ་ནི།

nyam nyong top ni

බලන්න / සංචාරය

ཉམས་སྒྲོང་འཛུང་ནི།

nyam nyong jung ni

බලන්න / සංචාරය

འཕྲད་ནི།

ché ni

කියත් / තරග / බලන්න / සංචාරය

ཏ་གོ་ནི།

ha go ni

අවබෝධය / අනන්යතාව / ඉගෙන / තේරුම් / දැන / දැනුම / දැනුම් / බලන්න / සංචාරය / සටහන / හඳුනා / ප්රගුණ

බලපත්ර *noun*

balapatara

ཆོག་གྲོལ

chok dröl

བཀའ་གྲོལ

ka dröl

අනුමැතිය / බලපත්ර

གནང་བ

nangwa

අනුමැතිය / ආශිර්වාදය / එකඟ / බලපත්ර

බලපෑම *noun*

balapaǽma

ཤུལ

shül

ධාතු / බලපෑම / හැඟීම

རྣམ་འགྱུར་སྟོན་ནི།

nangyur tön ni

පනත / බලපෑම / වැඩ

ངལ་རང

ngel rang

අවධානය / ගෞරව / තෘප්තිය / බලපෑම / හැඟීම / ප්රහර්ෂය

ཡིད་ཆེས

yi ché

බලපෑම / භාරයක් / විශ්වාසය / සත්යය / හැඟීම

པར་རྟེངས

par teng

බලපෑම / හැඟීම

ལས་འདྲས

lé dré

කර්මය / පනත / බලපෑම / හැඟීම / ප්රතිඵල

རི་མོ་བྱ་བུ

ri mo ta bu

බලපෑම / හැඟීම

གཞན་ཞུགས

shen zhuk

ཤུགས

shuk

පනත / බලපෑම / බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ශක්තිය / හැඟීම / ප්රචණ්ඩ / ප්රචණ්ඩත්වය / ප්රබලතාවය

ཐོན་འབྲས

tön dré

පනත / බලපෑම / නිපැයුම / නිෂ්පාදන / හැඟීම / ප්රතිඵල / ප්රතිඵලය

རྩིས་འབྲས

tsi dré

පනත / බලපෑම / හැඟීම / ප්රතිඵල

ཚོར་སྣང་

tsor nang

පනත / බලපෑම / හැඟීම

ཚོར་བ

tsorwa

ගන්ධය / ඝෝෂාව / බලපෑම / විලවුන් / ශබ්ද / නාසය / සුවඳ / සුවඳින් / හැඟීම / හඬ

དབང་དུ་ཕྱེ་ནི།

wang du tel ni

དབང་ཕྱེ

wang tel

སྣང་བ

nangwa

රූප / පරිකල්පනය / තත්ත්වය / බලපෑම / සිතන්න / ස්ථානය / හැඟීම / පින්තාරු

གཞན་ཞུགས་ནི།

shen zhuk ni

འཛར་སྣང་

char nang

රූප / අදහස / ඉදි / ගොඩනැගිලි / දැක්ම / දැනුම / බලපෑම / හැඟීම / පින්තාරු

ལང་སྔོལ་རྒྱབ་ནི།

lé söl kyap ni

අනුකරණය / පිටපත් / පනත / බලපෑම / වැඩ

བཅད་ཁྲིམས

cha trim

පනත / බලපෑම / වැඩ / ලියවිල්ල

སྣང་འཛར

nang char

පරිකල්පනය / නිරීක්ෂණ / පනත / දැක්ම / බලපෑම / සිතන්න / හැඟීම

རྡོ་སྒར་འཕྲིན་ནི།

dö gar trap ni

කාර්යාලය / පනත / බලපෑම / වැඩ

འབྲས་བུ

dré bu

රැකියා / කම්කරු / කාර්යාලය / පනත / බලපෑම / වැඩ / වැඩට / සේවා / හැඟීම / ප්රතිඵල

གྲུབ་འབྲས

drup dré

පළතුරු / පනත / බලපෑම / නිෂ්පාදන / හැඟීම / ප්රතිඵල / ප්රතිඵලය

བྱ་བ

jawa

රැකියා / කඩදාසි / කම්කරු / කාර්යාලය / ක්රියාකාරකම් / ලේඛනගත / පනත / බලපෑම / වැඩ / වැඩට / ලියවිල්ල / සේවා

བྱེམ་ཤུགས

jem shuk

පනත / බලපෑම / හැඟීම

རྐུགས་འབྲས

kuk dré

පනත / බලපෑම / හැඟීම / ප්රතිඵල

ལྷ

la

අනියම් / රැකියා / කබාය / කම්කරු / කාර්යාලය / ක්රියාකාරකම් / පනත / දෙයක් / බලපෑම / වැඩ / වැඩට / වස්තුව / ලියවිල්ල / ව්යාපාරය / ව්යාපාරික / ව්යාපාරයක් / සේවා / ප්රියතම

ལྷ་འབད་ནི།

la bé ni

රැකියා / කම්කරු / කාර්යාලය / පනත / බලපෑම / මාර්තු / වැඩ / වැඩට / සේවා

ལང་སྔོལ

lé söl

පනත / බලපෑම / වැඩ / ලියවිල්ල / හැඟීම

སྒོ་གཞུན་རྩེ་ནི།

lok nyen tsé ni

කාර්යාලය / පනත / බලපෑම / වැඩ

རྣམ་སྨིན

nam min

පනත / බලපෑම / හැඟීම / ප්රතිඵල

བྱེམ

jem

පනත / බලපෑම / වැලි / හැඟීම

බලවත් *adj*

balavata

དབང་ཅན

wang chen

අත්යවශ්ය / අවශ්යයි / බලවත් / බලසම්පන්න / වැදගත් / ශක්තිමත්

ནུས་ཅན

nü chen

බලවත් / බලසම්පන්න / ශක්තිමත්

སྙིང་སྟོབ་ཅན

nying top chen

බලවත් / බලසම්පන්න / ශක්තිමත් / නිර්භීත

ཤུགས་ཅན

shuk chen

අසාධ්ය / උග / උග්ර / පරාක්රමවත් / තදබල / දැඩි / දළ / දරුණු / දුෂ්කර / බර / බරපතල / බලවත් / බලසම්පන්න / වේදනාකාරී / ශක්තිමත් / සියුම් / ප්රබල

ཏན་ཏན

ten ten

අයිතිය / ආරක්ෂක / ආරක්ෂිත / ආරක්ෂිත / ආරක්ෂිතව / උචිත / කෙලින්ම / ඝන / බලවත් / බලසම්පන්න / නිවැරදි / නිරවද්යතාව / ශක්තිමත් / නිසැකවම / නිසැකවම / සුදුසු / සමාගම / ස්ථිරව / හරියටම

སྟོབ་ཅན

top chen

පරාක්රමවත් / බලවත් / බලසම්පන්න / බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ශක්තිමත් / ප්රචණ්ඩ / ප්රචණ්ඩත්වය / ප්රබල

རྒྱ་འབྱུང་ཉེ་བའི

jung nyé bé

බලවත් / බලසම්පන්න / ශක්තිමත්

སྟོབ་ཤུགས་ཅན

top shuk chen

පරාක්රමවත් / බලවත් / බලසම්පන්න / ශක්තිමත් / ප්රබල

གནོད་ཅན

nö chen

බලවත් / බලසම්පන්න / ශක්තිමත් / හානිකර

བཙན་རྟོག་རྟོ

tsen tok to

බලවත් / බලසම්පන්න / ශක්තිමත්

དབང་ཚད་ཅན

wang tsé chen

පරාක්රමවත් / බලවත් / බලසම්පන්න / ශක්තිමත් / ප්රබල

གྲང་སངས་

drang mang

බලවත් / බලසම්පන්න / ශක්තිමත්

ཁེ་རྒྱ་ཅན

khé go chen

බලවත් / බලසම්පන්න / ශක්තිමත්

ཤུད་ཚ་དྲག་

ké tsa drak

බලවත් / බලසම්පන්න / ශක්තිමත්

ཤུད་ཤུག་

ké shuk

බලවත් / බලසම්පන්න / ශක්තිමත්

ཤུད་སྦོམ

ké bom

බලවත් / බලසම්පන්න / ශක්තිමත්

འབྱུང་སྲིད་པའི

jung si pé

අනුමාන / බලවත් / බලසම්පන්න / ශක්තිමත් / හැකි

དྲིང་དྲིང་

dring dring

ඉක්මන් / ලොක්කි / නිරෝගී / ඝන / දෘඪ / දුෂ්කර / බලවත් / බලසම්පන්න / බලහත්කාරයෙන් / වේගවත් / විදුලිබල / ශක්තිය / ශක්තිමත් / සමාගම / ස්ථිරව / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය / ප්‍රබලතාවය

ཁྲང

drang

අංකය / බලවත් / බලසම්පන්න / ශක්තිමත් / සංඛ්‍යාව

ཕྱུག་པོ

chugpo

ධනවත් / බලවත් / බලසම්පන්න / බහුල / ශක්තිමත් / පොහොසත්

འབོར་ཆེན

bor chen

අඩුක්කුව / කඳු / කඳුකර / කඳුවැටි / බලවත් / බලසම්පන්න / විශාලත්වය / ශරීරය / ශක්තිමත් / සංච / ප්‍රමාණය

ལེགས་ཤོམ

lek shom

අලංකාරය / ආලෝක / ආලෝකවත් / උචිත / කදිම / කුසලතා / නිරෝගී / ඝන / දිලිසෙන / දීප්තිමත් / ධනවත් / බලවත් / බලසම්පන්න / බහුල / රූපලාවන්ය / ශක්තිමත් / සුදුසු / සාධාරණ / සුන්දර / හිතකර / පැහැදිලි / පොහොසත්

སྡུག་ཐེག་པའི

duk tek pé

බලවත් / බලසම්පන්න / ශක්තිමත් / ස්ථාවර

බලශක්ති *noun*

balaśakatai

ངར་ཤུག

ngar shuk

තීව්‍රතාව / දැඩි / බලශක්ති

ནུས་རྫས

nü dzé

མེ་རླུང་

mé lung

ཁེ་རྒྱ

khé go

බලශක්ති / බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ශක්තිය / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය / ප්‍රබලතාවය

ནུས་ཤུག

nü shuk

කාර්යක්ෂමතාව / බලශක්ති / බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ශක්තිය / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය / ප්‍රබලතාවය

බලසම්පන්න *adj*

balasamapanana

ཤུད་ཚ་དྲག་

ké tsa drak

බලවත් / බලසම්පන්න / ශක්තිමත්

གནོད་ཅན

nö chen

බලවත් / බලසම්පන්න / ශක්තිමත් / හානිකර

འབྱུང་ཉེ་བའི

jung nyé bé

බලවත් / බලසම්පන්න / ශක්තිමත්

དབང་ཚད་ཅན

wang tsé chen

පරාක්‍රමවත් / බලවත් / බලසම්පන්න / ශක්තිමත් / ප්‍රබල

དབང་ཅན

wang chen

අත්‍යවශ්‍ය / අවශ්‍යයි / බලවත් / බලසම්පන්න / වැදගත් / ශක්තිමත්

བརྩན་རྟག་རྟ

tsen tok to

බලවත් / බලසම්පන්න / ශක්තිමත්

སྟོབས་ཤུག་ཅན

top shuk chen

පරාක්‍රමවත් / බලවත් / බලසම්පන්න / ශක්තිමත් / ප්‍රබල

སྟོབས་ཅན

top chen

පරාක්‍රමවත් / බලවත් / බලසම්පන්න / බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ශක්තිමත් / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය / ප්‍රබල

ཏན་ཏན

ten ten

අයිතිය / ආරක්ෂක / ආරක්ෂිත / ආරක්ෂිත / ආරක්ෂිතව / උචිත / කෙලින්ම / ඝන / බලවත් / බලසම්පන්න / නිවැරදි / නිරවද්‍යතාව / ශක්තිමත් / නිසැකවම / නිසැකවම / සුදුසු / සමාගම / ස්ථිරව / හරියටම

ཤུག་ཅན

shuk chen

අසාධ්‍ය / උග / උග්‍ර / පරාක්‍රමවත් / තදබල / දැඩි / දළ / දරුණු / දුෂ්කර / බර / බරපතල / බලවත් / බලසම්පන්න / වේදනාකාරී / ශක්තිමත් / සියුම් / ප්‍රබල

ཉིང་སྟོབས་ཅན

nying top chen

බලවත් / බලසම්පන්න / ශක්තිමත් / නිර්භීත

ནུས་ཅན

nü chen

බලවත් / බලසම්පන්න / ශක්තිමත්

དྲྀང་ཁ

dring dring

ඉක්මන් / ලොක්කි / නිරෝගී / ඝන / දෘඪ / දුෂ්කර / බලවත් / බලසම්පන්න / බලහත්කාරයෙන් / වේගවත් / විදුලිබල / ශක්තිය / ශක්තිමත් / සමාගම / ස්ථිරව / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය / ප්‍රබලතාවය

ལེགས་ཤོམ

lek shom

අලංකාරය / ආලෝක / ආලෝකවත් / උචිත / කදිම / කුසලතා / නිරෝගී / ඝන / දිලිසෙන / දීප්තිමත් / ධනවත් / බලවත් / බලසම්පන්න / බහුල / රූපලාවන්ය / ශක්තිමත් / සුදුසු / සාධාරණ / සුන්දර / හිතකර / පැහැදිලි / පොහොසත්

ཕྱུག་པོ

chugpo

ධනවත් / බලවත් / බලසම්පන්න / බහුල / ශක්තිමත් / පොහොසත්

ཁྲང་མང་

drang mang

බලවත් / බලසම්පන්න / ශක්තිමත්

འབོར་ཆེན

bor chen

අඩුක්කුව / කඳු / කඳුකර / කඳුවැටි / බලවත් / බලසම්පන්න / විශාලත්වය / ශරීරය / ශක්තිමත් / සංච / ප්‍රමාණය

སྡུག་ཐེག་པའི

duk tek pé

බලවත් / බලසම්පන්න / ශක්තිමත් / ස්ථාවර

འབྱུང་སྲིད་པའི

jung si pé

අනුමාන / බලවත් / බලසම්පන්න / ශක්තිමත් / හැකි

ཤུད་ཤོམ

ké bom

බලවත් / බලසම්පන්න / ශක්තිමත්

ཤུད་ཤུག

ké shuk

බලවත් / බලසම්පන්න / ශක්තිමත්

ཁེ་རྒྱ་ཅན

khé go chen

බලවත් / බලසම්පන්න / ශක්තිමත්

ཁྲང

drang

අංකය / බලවත් / බලසම්පන්න / ශක්තිමත් / සංඛ්‍යාව

බලහත්කාරයෙන් *noun*

balahatakaārayaena

སྟོབས་ཤུག

top shuk

බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ශක්තිය / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය / ප්‍රබලතාවය

ཉིང་སྟོབས

nying top

අවශ්‍ය / ධෛර්යය / බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ශක්තිය / ස්නායු / හදවත / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය / ප්‍රබලතාවය / නිර්භීත / නිර්භීතකම

ཤུག

shuk

පනත / බලපෑම / බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ශක්තිය / හැඟීම / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය / ප්‍රබලතාවය

ཐལ་དྲག

tel drak

බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය

སྟོབས

top

බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය

སྟོབས་ཅན

top chen

පරාක්‍රමවත් / බලවත් / බලසම්පන්න / බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ශක්තිමත් / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය / ප්‍රබල

ཚེ

tsé

ජීවිත / බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ශක්තිය / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය / ප්‍රබලතාවය

ཚུབ་ཕྱོད

tsup chö

බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය

དབང་ཆ

wang cha

අධිකාරිය / බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය

དབང་ཚད

wang tsé

අධිකාරිය / බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය / ප්‍රඥාව

དྲག་ཁག་མཁས་མི

drak khak mak mi

බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය

ནུས་ཤུག

nü shuk

කාර්යක්ෂමතාව / බලශක්ති / බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ශක්තිය / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය / ප්‍රබලතාවය

དབང་ཤུག

wang shuk

බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය

ཡོན་ཏན

yön ten

අඳුනන / ගුණාත්මක / තත්ත්ව / දැන / දැනුම / බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / විද්‍යා / ශක්තිය / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය / ප්‍රබලතාවය

རྒྱང་ཁ

gyang kha

අංකය / බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ශක්තිය / සංඛ්‍යාව / ස්වරූපයක් / හැඩය / හිස / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය / ප්‍රබලතාවය

བང་བཙོང་ནི

bang tsong ni

බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / පැනවීමට / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය

འབད་བཅུག་ནི

bé chuk ni

බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය

ཕྱོག་གྲུབ

chok drup

තෑගි / පරිත්‍යාග / ධාරිතා / බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / සුදුසු / සම්පත් / හැකියා / හැකියාව / හැකියාව / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය

དཔེ

dé

පොකුරු / පැකේජය / පැකට් / කුහුඹුවා / බලහත්කාරයෙන් / මාලිගාව / විදුලිබල / සංගමයේ / සංසදය / සභාවේ / සමාජය / සමූහයක් / හර්ඩ් / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය

དབང་བཙོང་ནི

wang tsong ni

බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය

འདོད་ཤུགས

dö shuk

අවශ්‍ය / බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය

ནུས་པ

nü pa

බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ශක්තිය / සුදුසු / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය / ප්‍රබලතාවය

དྲིང་དྲིང་

dring dring

ඉක්මන් / ලොක්කි / නිරෝගී / ඝන / දෘඪ / දුෂ්කර / බලවත් / බලසම්පන්න / බලහත්කාරයෙන් / වේගවත් / විදුලිබල / ශක්තිය / ශක්තිමත් / සමාගම / ස්ථිරව / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය / ප්‍රබලතාවය

ཁེ་རྒོ

khé go

බලශක්ති / බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ශක්තිය / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය / ප්‍රබලතාවය

ལྷོག་མེ

lok mé

බලහත්කාරයෙන් / විදුලි / විදුලිබල / විද්‍යුතය / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය

ལྷོག་ཤུགས

lok shuk

බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය

དམག་དཔུང་དང་དམག་ཟླ་བྱ་བ

mak pung dang mak dé ta b

බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය

མི་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཟླ་བ

mi dang gyel khap ta bu

බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය

གནོད་འཚེ

nö tsé

බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය

གྲང་སྦོར

drang bor

අංකය / බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ශක්තිය / සංඛ්‍යාව / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය / ප්‍රබලතාවය / ප්‍රමාණය

බල්ලා *noun*

balalaā

ཁྱི

khyi

འཕར་ཁ་པོ་རིགས

parwa po rik

རོ་ཁྱི

ro khyi

බලාගාරය *verb*

balaāgaāraya

བཟླ་ཟས་བཞག་ནི

lu zé zhak ni

පැලෑටි / බලාගාරය

ངོ་ཤིང་

ngo shing

ඔසු / ග්‍රාස් / පැලෑටි / තෘණ / තණකොළ / බලාගාරය

བཏབ་ནི

tap ni

පැලෑටි / බලාගාරය / පුබුදුවා / පසුබට

བཙུག་ས་ནི

tsuk ni

ගිහි / පිළිගන්න / පැලෑටි / බලාගාරය / පැනවීමට / නසා / ස්ථාපනය / එන්නත්

බලාපොරොත්තුව *verb*

balaāpaeāraeātatauva

རེ་ཆ་བསྐྱེད་ནི

ré cha kyé ni

බලාපොරොත්තුව / බලාපොරොත්තුවෙන් / හෝප්

རེ་བ་བསྐྱེད་ནི

rewa kyé ni

ආශාව / ඉල්ලුම / බලාපොරොත්තුව / බලාපොරොත්තුවෙන් / සිතන්න / හෝප්

རེ་བ

rewa

අපේක්ෂාව / අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ආශාව / ඉල්ලීම / ඉල්ලුම / කරුණාකර / කාරුණිකව / කදිම / බලාපොරොත්තුව / බලාපොරොත්තුවෙන් / සතුටු / සිහිනය / හෝප්

རེ་འདུན

ré dün

අභිප්‍රාය / අරමුණ / අවශ්‍ය / ඉලක්ක / බලාපොරොත්තුව / බලාපොරොත්තුවෙන් / වස්තුව / හෝප්

རེ་འདོད

ré dö

අපේක්ෂාව / අභිලාෂය / අවශ්‍ය / ආශාව / ඉල්ලුම / කුසගින්න / බලාපොරොත්තුව / බලාපොරොත්තුවෙන් / සිහිනය / හෝප්

རེ་ཆ

ré cha

අපේක්ෂාව / බලාපොරොත්තුව / බලාපොරොත්තුවෙන් / හෝප්

མཆོ་ནི

no ni

අවබෝධය / පරිකල්පනය / තේරුම් / බලාපොරොත්තුව / බලාපොරොත්තුවෙන් / බයිබලයෙන් / සිතන්න / හෝප්

རེ་འདོད་བསྐྱེད་ནི

ré dö kyé ni

ආශාව / ඉල්ලුම / බලාපොරොත්තුව / බලාපොරොත්තුවෙන් / හෝප්

බලාපොරොත්තුවෙන් *verb*

balaāpaeāraeātatauvaen a

རེ་འདོད་བསྐྱེད་ནི

ré dö kyé ni

ආශාව / ඉල්ලුම / බලාපොරොත්තුව / බලාපොරොත්තුවෙන් / හෝප්

རེ་བ་བསྐྱེད་ནི

rewa kyé ni

ආශාව / ඉල්ලුම / බලාපොරොත්තුව / බලාපොරොත්තුවෙන් / සිතන්න / හෝප්

རེ་བ

rewa

අපේක්ෂාව / අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ආශාව / ඉල්ලීම / ඉල්ලුම / කරුණාකර / කාරුණිකව / කදිම / බලාපොරොත්තුව / බලාපොරොත්තුවෙන් / සතුටු / සිහිනය / හෝප්

རེ་འདུན

ré dün

අභිප්‍රාය / අරමුණ / අවශ්‍ය / ඉලක්ක / බලාපොරොත්තුව / බලාපොරොත්තුවෙන් / වස්තුව / හෝප්

རེ་ཆ་བསྐྱེད་ནི

ré cha kyé ni

බලාපොරොත්තුව / බලාපොරොත්තුවෙන් / හෝප්

རེ་ཆ

ré cha

අපේක්ෂාව / බලාපොරොත්තුව / බලාපොරොත්තුවෙන් / හෝප්

མཆོ་ནི

no ni

අවබෝධය / පරිකල්පනය / තේරුම් / බලාපොරොත්තුව / බලාපොරොත්තුවෙන් / බයිබලයෙන් / සිතන්න / හෝප්

རེ་འདོད

ré dö

අපේක්ෂාව / අභිලාෂය / අවශ්‍ය / ආශාව / ඉල්ලුම / කුසගින්න / බලාපොරොත්තුව / බලාපොරොත්තුවෙන් / සිහිනය / හෝප්

බව *pron*

bava

ཁོ

kho

එය / ඇය / ඔහු / බව / එමගින් / මෙම / වහන්සේ

མོའི་མིང་ཚབ

mö ming tsap

එය / ඇය / බව / එමගින් / මෙම / වහන්සේ

མོ

mo

එය / ඇය / බිරිඳ / බව / එමගින් / මෙම / වහන්සේ

ཨམ་སུ

am su

එය / ඇය / බිරිඳ / බව / එමගින් / මෙම / වහන්සේ

ཁོ་ཟླ་བ

kho ta bu

එය / ඇය / බව / එමගින් / මෙම / වහන්සේ

གང་ཟག་གསུམ་པའི་མིང་ཚབ

gang zak sum pé ming tsap

එය / ඇය / ඔහු / බව / එමගින් / මෙම / වහන්සේ

གཱ་འདི

ga di

එය / ඇය / කරන / බව / එමගින් / මෙම / වන / වහන්සේ

ག

ga

එය / ඇය / ඒ / කරන / කාවද / බව / එමගින් / මෙම / වන / වහන්සේ

འདི

di

එය / ඇය / බව / එමගින් / මෙම / වහන්සේ

དེ

dé

එය / ඇය / බව / එමගින් / මෙම / වහන්සේ

མིང་ཚབ

ming tsap

එය / ඇය / බව / එමගින් / මෙම / වහන්සේ

බවිතීස්ම *noun*

bavataīsamaya

ཡེ་ཤྲའི་སྒོམ་པ

yé shü dom pa

ཡེ་ཤྲའི་ཁྲུས་དབང

yé shü trü wang

බස් *noun*

basa

བཱ་སི

basi

ཨས་སཱ noun
basasaā

ཨུགས
ugpa

ཨུག་པ
uk pa

ཨསཱ་ noun
basaāra

མཁོ་མངག
kho ngak
ཁ་ཏ།
ཁ
ཁ
ཁ

ཕྱིར་ཕན། *prep*

baæhaæravana

ཀུ

gu

ཨཏུལཏ / ཕྱིལཏ / ཨས་སོ / ཌེ / ཁྱོ་བ / ལྷན་ཁག / ཕྱིར་ལན / ཚེ་ཌིན / ཁིས་ཏ / སིཏ / ཧཪཧཱ

ཀྱི

kyi

ཨཏུལཏ / ཕྱིལཏ / ཨས་སོ / ཌེ / ཁྱོ་བ / ལྷན་ཁག / ཕྱིར་ལན / ཚེ་ཌིན / ཁིས་ཏ / སིཏ / ཧཪཧཱ

ཡི

yi

ཨཏུལཏ / ཕྱིལཏ / ཨས་སོ / ཌེ / ཁྱོ་བ / ལྷན་ཁག / ཕྱིར་ལན / ཚེ་ཌིན / ཁིས་ཏ / སིཏ / ཧཪཧཱ

ཉེ་འདབ

nyé dap

ཨཏུལཏ / ཕྱིལཏ / ཨས་སོ / ཌེ / ཁྱོ་བ / ལྷན་ཁག / ཕྱིར་ལན / ཚེ་ཌིན / ཁིས་ཏ / སིཏ / ཧཪཧཱ

ནས

né

ཕྱིལཏ / ཁྱོ་བ / ལྷན་ཁག / ཕྱིར་ལན / སིཏ

ནམ་ལས

nam lé

ཕྱིལཏ / ཁྱོ་བ / ལྷན་ཁག / ཕྱིར་ལན / སིཏ / ས་ཧཪ

ལུ

lu

ཨཏཧཱ / ཨཥ་ཡན་ཏར / ཨ་ཝ་ཌི / ཨཏུལཏ / ཕྱིལཏ / ཨཧཏ / ཨ་ས་ཧ / ཀཏ / ཀི་ཪི་ཨ / ནཱ་ཁ་ཏ / ཡུ་ཏུ / ཌེ / ཁྱོ་བ / ལྷན་ཁག / ཕྱིར་ལན / ཨཏ / ཚེ་ཌིན / ཁིས་ཏ / ས་ཧཪ / ས་ཨ / ས་ཨ / ཧཪ / ཨ / ཨ / ཨ

ཨ

ཨ་ཁ

a kha

ཁ / ཁ / ཁ /

ཕུ་ཌ་ཌཱི
noun
baudadhai

གསང་བའི་གནས་རྫོལ
sangwé né tsül

སོ་པ
so pa

ཟླ་རིག་ རིག་སྟོབས
lo rik rik top

བྱ་ཐ་མི
ja ta mi

ཕུ་ཌ་ཌཱི / ཝཊིགཡ

ཕུ་ཌ་ཌིམཏ
adj
baudadhaimata

ཟླ་བཟང་
lo zang
ནැགས་ཝཏ / ད་ཀྵ / ཕུ་ཌ་ཌིམཡ / ཕུ་ཌ་ཌིམཏ

ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པ
shé rap dang den pa
ནැགས་ཝཏ / ད་ཀྵ / ཕུ་ཌ་ཌིམཏ

རིག་པ་རྣོན་པོ
rik pa nön po
ནැགས་ཝཏ / ད་ཀྵ / ཕུ་ཌ་ཌིམཏ

རིག་པ་ཅན
rik pa chen
ཀཔཊི / ནැགས་ཝཏ / ད་ཀྵ / ཕུ་ཌ་ཌིམཏ / མོ་ཌ་ཡེ / མནས

ཏྲེམ་རྩེ
trem zé
ནැགས་ཝཏ / ད་ཀྵ / ཕུ་ཌ་ཌིམཏ

ཟླ་རིག་ཅན
lo rik chen
ཨཱ་ལོཿ / ཀཔཊི / ནැགས་ཝཏ / ད་ཀྵ / ཌི་ལིཥེན / ཌཱི་ཏ་ནིམཏ / ཕུ་ཌ་ཌིམཏ / མོ་ཌ་ཡེ / མནས

མཁས་པའི་ཟླ་གྲོས
khé pé lo drö
ནැགས་ཝཏ / ད་ཀྵ / ཕུ་ཌ་ཌིམཏ

མགུ་སྐོར་ཅན
gu kor chen
ནැགས་ཝཏ / ད་ཀྵ / ཕུ་ཌ་ཌིམཏ

སྲུང་དྲགས
chang drak
ཀཔཊི / ནැགས་ཝཏ / ད་ཀྵ / ཕུ་ཌ་ཌིམཏ

རིག་ལྡན
rik den
ནැགས་ཝཏ / ད་ཀྵ / ཕུ་ཌ་ཌིམཏ

སྐྱེ་རིག་གི་རིམ་ལུགས་ཐ་བུ
lok rik gi rim luk ta bu
ནැགས་ཝཏ / ད་ཀྵ / ཕུ་ཌ་ཌིམཏ

ཕུ་ཌ་ཌིམཡ
adj
baudadhaimaya

ཟླ་བཟང་
lo zang
ནැགས་ཝཏ / ད་ཀྵ / ཕུ་ཌ་ཌིམཡ / ཕུ་ཌ་ཌིམཏ

ཤེས་རབ་ཀྱི
shé rap kyi

ཟླ་རིག་གི
lo rik gi

ཟླ་གྲོས་བཟང་པོ
lo drö zang po

ཟླ་གྲོས་ཀྱི
lo drö kyi

ཤེས་ཡོན་ཅན
shé yön chen
ཉགཏ / ཕུ་ཌ་ཌིམཡ

ཕུ་ལ
noun
baula

ལྕང
lang
ཏཱོ་ཙཱ་ / ཕུ་ལ

པ་ལྕང
pa lang
ཏཱོ་ཙཱ་ / ཕུ་ལ

ཕུ་ལ་ཌཱེ་ས་ར
noun
baulaḍaeāsara

ལྕགས་ལྕང
chak lang

ཕུ་ཥ
noun
bauṣa

ལྕང་ཚལ
pang tsel
པདྨ་ཀ / ཕུ་ཥ / ཝི་ཙཱ་ཡ

ཚལ་མ
tsel ma
ཌཱཀ / པདྨ་ཀ / ཕུ་ཥ

ཕུ་ཡེ
noun
baufae

ཏེམ་ཟའི་ཟ་ཁང
tem sé za khang

བཞེས་སྟོན
zhé tön

ཕུ་ཊཱི
noun
baūṭai

འཕྲོག་བཅོམ་འབད་བའི་དངོས་པོ
trok chom bé bé ngö po

འཕྲོག་རྒྱུ
trok nor

ཕུ་རཱུ་ཝཱ
noun
baūrauvaā

ལྷུན་པོ
lün po
ཨཥཱ་ན / ཨཥཱ་ན / ཨནུཝཎ / ཨནུཝཎ / ཕུ་ཤ་ཝཱ / མོཿ ཌ / མོཿ ཌ་ཡ / མོཿ ཌ་ཀ་ཨ / མོཿ ཌ་ཀ་ཨ / ཨ་ཀ་ཌ / ཨ་ཀ་ཌ

བོང་ཀུ
bong ku

ཕུ་ལཱ་ཡ་ཀ
noun
baūlaiyaka

རྒྱ་རྫི
gya dzi

ཛོམ
zom
ཕུ་ལཱ་ཡ་ཀ / ཌ་ཏ

ཕེ་ད་ཧཱ་ཧ་ཡ
noun
baedaāhaæraīmae

ལྷ་ཐང
lap tang
ཀ་ཏཱ་ཝ / ཀ་ཐཱ་ཝ / ཌ་ཝ / ཕེ་ད་ཧཱ་ཧ་ཡ / ཧ་ཥ / ཧ་ཥ་ཡ / ཧ་ཥ་ཝ / ས་ཀ་ཝ་ཀ་ཤ / པ་ཏ་ཀ་ཤ

ཕེ་ཡཱ་ར
verb
baeyaāra

བཏ་གས་ནི
tak ni
ཕེ་ཡཱ་ར / ཝ་ལ་ས / ཥ་ཝ་ཤ / ཧ་ཌ

ཐེག་ནི
tek ni
ག་ཏ / པ་ཏ / ཕ་ཡ / ཝ་ལ་ས / ས་ཀ / ཤ / པ་ཏ

ཌོམ
dom
ཕ་ཡ / ཝ་ལ

ལྕང་ནི
chang ni
ཕ་ཡ / ཝ་ལ

བཞོ་ནི
zö ni
ཡ / ཀ / ཕ / ཝ / ཝ / ཧ

ཕེ་ལ
noun
baelalaā

ལུ་ཕ་ཉ
bupa nya

ཕེ་ཧ
noun
baehaeta

ལྨེན
men
ཕ / ཏ / ཏ / ཝ

གསོ་པ་རིག་པ
sowa rik pa
ཕ / ཏ / ཏ / ཝ

ཕེ
noun
bae

ངོ
dong
ཀ / ཧ / ཝ / ཧ / ཧ / ཧ

ཚོ་ཁུ
tso khuk

ཚོ་ཁུ་ཁྱེ་པར
tso khuk khyé par

ཚོ་ཁུ་ཧཔ་ཀེ
tso khuk hap ké

ཏཀ་ཅེན་ས་ཁོང
tak chen sa khong

ཁྱིམ་གྱི་ལྷ་ལུར
khyim gyi lo bur

ས་ར་ཀུ
ser gu

ཕ
noun
baekara

ཁཔ་ཟས་བཟོ་མི
khap zé zo mi

ཕ
noun
baekarai

ཁཔ་ཟས་བཟོ་ཁང
khap zé zo khang

ཕ
verb
baeraāganana

ཉེན་སྲུང་འབད་ནི
nyen sung bé ni
ཨཱ་ཙ / ཀ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ

ཚེ་མཁོ་གསོལ་ར
tsé mö söl ra
ཨཱ་ཙ / ཨཱ་ཙ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ

ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པའི་ངོ་རྒྱན
trim sung gak pé ngo gyen
ཨཱ་ཙ / ཨཱ་ཙ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ

སྲུང་ར
sung ra
ཨཱ་ཙ / ཨཱ་ཙ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ

སྐྱོ་གྱུབས
sok kyap
ཨཱ་ཙ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ

སྐྱོ་གྱུབས་འབད་ནི
sok kyap bé ni
ཨཱ་ཙ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ

མཚན་གྱུབས
tsön kyap
ཨཱ་ཙ / ཨཱ་ཙ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ

ཉེན་ཐུབ
nyen tup
ཨཱ་ཙ / ཨཱ་ཙ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ

ཉེན་གྱོབ
nyen kyop
ཨཱ་ཙ / ཨཱ་ཙ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ

ཉེན་གྲོལ
nyen dröl
ཨཱ་ཙ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ

བཀྱུབ་ནི
kyap ni
ཨཱ་ཙ / ཨཱ་ཙ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ / ཕ

དཀག་ནི།

kak ni

අල්ලා / ආරක්ෂා / ආරක්ෂක / රැකවරණ / පරීක්ෂා / ගැලවීම / ගවේෂණය / ග්‍රස්ත / ඝාතකයා / චෙක්පත / ජය / ටෙස්ට් / නතර / තහනම් / බේරාගන්න / බෑන් / මුදවාගැනීමේ / වැළැක්වීම / නවත්වනවා / සුරකින්න / පහරක්

རྒྱལ་རྟགས

gyel tak

ආරක්ෂා / ආරක්ෂක / රැකවරණ / කුසලානය / ගැලවීම / බේරාගන්න / බඳුන / බේසම / මුදවාගැනීමේ / සුරකින්න / පළිහ

དཔྲ་ལི

dra li

ආරක්ෂා / ආරක්ෂක / රැකවරණ / ගැලවීම / බේරාගන්න / මුදවාගැනීමේ / සුරකින්න / පළිහ

སྦོ་བཟེད

bo zé

ආරක්ෂා / ආරක්ෂක / රැකවරණ / ගැලවීම / බේරාගන්න / මුදවාගැනීමේ / සුරකින්න / පළිහ

བསྲུང་ནི།

sung ni

ආරක්ෂා / ආරක්ෂක / රක්ෂිතය / බේරාගන්න / පුබුදුවා / මුදවාගැනීමේ / පවත්වා / සංරක්ෂණය / සුරකින්න / පසුබට

ཉེན་སྐྱོབ་འབད་ནི།

nyen kyop bé ni

ආරක්ෂා / ගැලවීම / බේරාගන්න / මුදවාගැනීමේ / සුරකින්න / හැර

ཛེ་སྨ *noun*

baesama

ཕོ་རཔ་གང་

porpa gang

කැඩපත / කුසලාන / ග්ලාස් / බඳුන / බේසම

ཕོ་རཔ་གང་གི་ཙྪད

porpa gang gi tsé

කුසලාන / බඳුන / බේසම

ཕོ་རཔ

porpa

කුසලාන / බඳුන / බේසම

ཕོ་ཡིག་ཡིག

por yip

කුසලාන / බඳුන / බේසම

ཕོ་པའི་ཡིག་ཅན

por pé yip chen

කුසලාන / බඳුන / බේසම

ཁྲག་བསུབ་ནི།

ké sup ni

དཀར་ཡོལ

kar yöl

කුසලාන / චීනය / බඳුන / බේසම / පෝසිලේන්

རྒྱལ་རྟགས

gyel tak

ආරක්ෂා / ආරක්ෂක / රැකවරණ / කුසලානය / ගැලවීම / බේරාගන්න / බඳුන / බේසම / මුදවාගැනීමේ / සුරකින්න / පළිහ

རྫིང་བཀོ་ནི།

dzing ko ni

ཙེད་མོའི་སྐབས་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པའི་རྟགས་མཚན་གང་ཡིན

tsé mö kap gyel kha top pé t

කුසලාන / බඳුන / බේසම

ནུབ་ནི།

nup ni

ཛེ་ཀཱུ་ཏཱུ *noun*

baeākauṭau

བ་སྤུ

ba pu

බොකුටු / වසා / පහත

ཕུ

pu

චර්ම / පොන්ත / බොකුටු / ලොම් / සම

ཛེ་ཧཱ *adv*

baeāhaeā

པལ་ཆེར

pel cher

ඉතා / බොහෝ / පාහේ

ལེ་ཤ་གིས་རང་

lé sha gi rang

ඉතා / බොහෝ

མངམ་རང་

ngam rang

ඉතා / බොහෝ

ཛེ་ལཱ་ཎ *adj*

baeāḷaṅda

མེས་མ་བཏགས་པ

mé ma tagsapa

බොළඳ / නොමේරූ

ཛེ་ཏ་ལ *noun*

baeātala

ཤེལ་དམ

shel dam

དམ་སྲིས

dam ji

ཛེ་ནི་ཀ་ཀ *noun*

baeānaikakaā

གྱིད་ཨ་ལུ

gyip a lu

རྩེད་མོའི་ཨ་ལུ

tsé mö a lu

ཛེ་མ་བ *noun*

baeāmaba

བམ

bam

རྫས་བམ

dzé bam

උණ්ඩ / බෝම්බ / ඩයිනමයිට්

གས་རྫས

gé dzé

ཛེ་ལ་ཏ *noun*

baeālaṭa

ཀློག་མདའི་མཐུ་ཆ

trop dé gu cha

མདའ་ཐུང

da tung

མདེའུ་གཟེར

deu zer

སྐོའི་གཉའ་ཤིང

gö nya shing

ཛ་ཊ *noun*

baṭṭa

འོལ་མོ

öl mo

ཕྱགས་མ

chagsam

ཧ་ར་མ *noun*

bharamaṇaya

གཞུང་མེད་པ་གཏང་ནི་འི་ངོ་རྩོལ

zhung medpa tang ni ngo göl

හරමණය / විප්ලවය

འགྱུར་བ་སྦོམ

gyurwa bom

හරමණය / විප්ලවය

འཁོར་སྐྱོད

khor kyö

හරමණය / විප්ලවය

སྐོར་རྒྱབ

kor gyap

හරමණය / වෙනස් / විප්ලවය

སྐོར་འཁོར

kor khor

හරමණය / විප්ලවය

གླིང་སྒྱུར

ling gyur

හරමණය / විප්ලවය

ཙ་སྒྱུར

tsa gyur

හරමණය / විප්ලවය

གཞི་སྒྱུར

zhi gyur

හරමණය / විප්ලවය / ප්‍රතිසංස්කරණ

གཞུང་རྩོལ

zhung göl

හරමණය / විප්ලවය

ཧ་ར་ཎ *noun*

bharaṅṇa

མངལ་ནང་གི་ཨ་ལུ

ngel nang gi a lu

කලලයක් / හරණ

མངལ་གནས་ཨ་ལུ

ngel né a lu

කලලයක් / හරණ

ཧཱ་ག *noun*

bhaāgaya

དཔྱ

cha

ཆ་གྲངས

cha drang

පැතලි / භාගය / පවා / සමාන / සුමට

ཆ་ཕྲེན

cha tren

དཔྱ་རྩིས

cha tsi

ཟུར་ཆ

zur cha

ཕྱེད་ཀ ཕྱེད

ché ka ché

අඩක් / අර්ධ / භාගය

ཧཱ་ཎ་ཌ *noun*

bhaāṇaḍa

གྲུ་དོས

dru dö

གནམ་དོས

nam dö

ཁུར་ཆ

khur cha

བདལ་ལ

del la

དོས་ལ

dö la

དོས

dö

පැකේජය / පැකට් / භාණ්ඩ

ཧཱ་ཎ་ཌ་གཱ་ར་ཀ *noun*

bhaāṇaḍaāgaāraika

དངུལ་འཛིན་པ

ngül dzin pa

དངུལ་གཉེར

ngül nyer

ཧཱ་ར་གཱ་ཎ *noun*

bhaāragaena

འདམ་ས

dam sa

ཚུ་རྫབ་འདམ་རྫབ

chu dzap dam dzap

འདམ་རྫབ

dam dzap

ཞོ་ལ་ཁ་ཕད།

sel shé

ཀཐཱ་ཝ / ཀཐཱ་ཝ / ཌཱི་ཝ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ་ཡ / ཨ་ཁ་ཝ / ཝཱཀ་ཏཱ་ཝ / ས་ཀ་ཅི་ཥཱ་ཝ

ལེ་ཁ་ལ་ཕྱར།

lek jar

ཀཐཱ་ཝ / ཀཐཱ་ཝ / ཌཱི་ཝ / དཱ་ཤ་ན / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ་ཡ / ཨ་ཁ་ཝ / ས་ཀ་ཅི་ཥཱ་ཝ

ཁ

kha

ཀཐཱ་ཝ / ད་ཎ་ད / ཌཱི་ཝ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ་ཡ / ཨ་ཁ་ཝ

ཁ་ཀྱེ།

kha ké

ཀཐཱ་ཝ / ཌཱི་ཝ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ་ཡ / ཨ་ཁ་ཝ

ལཱཔ་ཐང།

lap tang

ཀཐཱ་ཝ / ཀཐཱ་ཝ / ཌཱི་ཝ / ཕེ་ད་ཧཱ་ཧ་རི་མཱ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ་ཡ / ཨ་ཁ་ཝ / ས་ཀ་ཅི་ཥཱ་ཝ / པྲ་ཀཱ་ཤ་ན་ཡ

ཨ་ཁ་ཡ་མ། noun

bhaāṣaāmaya

ཞོ་ལ་ཁ་ཕད།

sel shé

ཀཐཱ་ཝ / ཀཐཱ་ཝ / ཌཱི་ཝ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ་ཡ / ཨ་ཁ་ཝ / ཝཱཀ་ཏཱ་ཝ / ས་ཀ་ཅི་ཥཱ་ཝ

ཁ

kha

ཀཐཱ་ཝ / ད་ཎ་ད / ཌཱི་ཝ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ་ཡ / ཨ་ཁ་ཝ

ཁ་ཀྱེ།

kha ké

ཀཐཱ་ཝ / ཌཱི་ཝ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ་ཡ / ཨ་ཁ་ཝ

ལཱཔ་ཐང།

lap tang

ཀཐཱ་ཝ / ཀཐཱ་ཝ / ཌཱི་ཝ / ཕེ་ད་ཧཱ་ཧ་རི་མཱ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ་ཡ / ཨ་ཁ་ཝ / ས་ཀ་ཅི་ཥཱ་ཝ / པྲ་ཀཱ་ཤ་ན་ཡ

ལེ་ཁ་ལ་ཕྱར།

lek jar

ཀཐཱ་ཝ / ཀཐཱ་ཝ / ཌཱི་ཝ / ད་ཤ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ་ཡ / ཨ་ཁ་ཝ / ས་ཀ་ཅི་ཥཱ་ཝ

ཨ་ཁ་ཡ། noun

bhaāṣaāva

ཞོ་ལ་ཁ་ཕད།

sel shé

ཀཐཱ་ཝ / ཀཐཱ་ཝ / ཌཱི་ཝ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ་ཡ / ཨ་ཁ་ཝ / ཝཱཀ་ཏཱ་ཝ / ས་ཀ་ཅི་ཥཱ་ཝ

ལེ་ཁ་ལ་ཕྱར།

lek jar

ཀཐཱ་ཝ / ཀཐཱ་ཝ / ཌཱི་ཝ / ད་ཤ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ་ཡ / ཨ་ཁ་ཝ / ས་ཀ་ཅི་ཥཱ་ཝ

ཁ

kha

ཀཐཱ་ཝ / ད་ཎ་ད / ཌཱི་ཝ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ་ཡ / ཨ་ཁ་ཝ

ཁ་ཀྱེ།

kha ké

ཀཐཱ་ཝ / ཌཱི་ཝ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ་ཡ / ཨ་ཁ་ཝ

ལཱཔ་ཐང།

lap tang

ཀཐཱ་ཝ / ཀཐཱ་ཝ / ཌཱི་ཝ / ཕེ་ད་ཧཱ་ཧ་རི་མཱ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ་ཡ / ཨ་ཁ་ཝ / ས་ཀ་ཅི་ཥཱ་ཝ / པྲ་ཀཱ་ཤ་ན་ཡ

ཧིན་ནཿཏ་ནཱ་ནམ་ཨཱ་ད་ཡ། noun

bhainanaeānamaādaya

ས་ཧམ་སྐྱོན།

sem kyön

ས་ཧམ་ནད།

sem né

ཨ་ཏི་ཏ་ཀཱ་ཝ། noun

bhaītaikaāva

མི་དགཱ་ཝ

mi gawa

རོ་ཁྱི་འཆོལ་ནད

ro khyi chöl né

འཇིགས་སྣང

jik nang

ཕ་ཡ / ཨ་ཏི་ཏ་ཀཱ་ཝ

སྡང་བ

dangwa

འཆོལ་ནད

chöl né

གྲག་སྣང

trak nang

ཨ་ཁ་ཡ། noun

bhaāṣaāva

ཞོ་ལ་ཁ་ཕད།

sel shé

ཀཐཱ་ཝ / ཀཐཱ་ཝ / ཌཱི་ཝ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ་ཡ / ཨ་ཁ་ཝ / ཝཱཀ་ཏཱ་ཝ / ས་ཀ་ཅི་ཥཱ་ཝ

ལེ་ཁ་ལ་ཕྱར།

lek jar

ཀཐཱ་ཝ / ཀཐཱ་ཝ / ཌཱི་ཝ / ད་ཤ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ་ཡ / ཨ་ཁ་ཝ / ས་ཀ་ཅི་ཥཱ་ཝ

ཁ

kha

ཀཐཱ་ཝ / ད་ཎ་ད / ཌཱི་ཝ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ་ཡ / ཨ་ཁ་ཝ

ཁ་ཀྱེ།

kha ké

ཀཐཱ་ཝ / ཌཱི་ཝ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ་ཡ / ཨ་ཁ་ཝ

ལཱཔ་ཐང།

lap tang

ཀཐཱ་ཝ / ཀཐཱ་ཝ / ཌཱི་ཝ / ཕེ་ད་ཧཱ་ཧ་རི་མཱ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ་ཡ / ཨ་ཁ་ཝ / ས་ཀ་ཅི་ཥཱ་ཝ / པྲ་ཀཱ་ཤ་ན་ཡ

ཨ་ཁ་ཡ། noun

bhaāṣaāmaya

ཞོ་ལ་ཁ་ཕད།

sel shé

ཀཐཱ་ཝ / ཀཐཱ་ཝ / ཌཱི་ཝ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ་ཡ / ཨ་ཁ་ཝ / ཝཱཀ་ཏཱ་ཝ / ས་ཀ་ཅི་ཥཱ་ཝ

ཁ

kha

ཀཐཱ་ཝ / ད་ཎ་ད / ཌཱི་ཝ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ་ཡ / ཨ་ཁ་ཝ

ཁ་ཀྱེ།

kha ké

ཀཐཱ་ཝ / ཌཱི་ཝ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ་ཡ / ཨ་ཁ་ཝ

ལཱཔ་ཐང།

lap tang

ཀཐཱ་ཝ / ཀཐཱ་ཝ / ཌཱི་ཝ / ཕེ་ད་ཧཱ་ཧ་རི་མཱ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ་ཡ / ཨ་ཁ་ཝ / ས་ཀ་ཅི་ཥཱ་ཝ / པྲ་ཀཱ་ཤ་ན་ཡ

ལེ་ཁ་ལ་ཕྱར།

lek jar

ཀཐཱ་ཝ / ཀཐཱ་ཝ / ཌཱི་ཝ / ད་ཤ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ་ཡ / ཨ་ཁ་ཝ / ས་ཀ་ཅི་ཥཱ་ཝ

ཨ་ཁ་ཡ། noun

bhaāṣaā

ཞོ་ལ་ཁ་ཕད།

sel shé

ཀཐཱ་ཝ / ཀཐཱ་ཝ / ཌཱི་ཝ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ་ཡ / ཨ་ཁ་ཝ / ཝཱཀ་ཏཱ་ཝ / ས་ཀ་ཅི་ཥཱ་ཝ

ལེ་ཁ་ལ་ཕྱར།

lek jar

ཀཐཱ་ཝ / ཀཐཱ་ཝ / ཌཱི་ཝ / ད་ཤ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ་ཡ / ཨ་ཁ་ཝ / ས་ཀ་ཅི་ཥཱ་ཝ

ཁ

kha

ཀཐཱ་ཝ / ད་ཎ་ད / ཌཱི་ཝ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ་ཡ / ཨ་ཁ་ཝ

ཁ་ཀྱེ།

kha ké

ཀཐཱ་ཝ / ཌཱི་ཝ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ་ཡ / ཨ་ཁ་ཝ

ལཱཔ་ཐང།

lap tang

ཀཐཱ་ཝ / ཀཐཱ་ཝ / ཌཱི་ཝ / ཕེ་ད་ཧཱ་ཧ་རི་མཱ / ཨ་ཁ / ཨ་ཁ་ཡ / ཨ་ཁ་ཝ / ས་ཀ་ཅི་ཥཱ་ཝ / པྲ་ཀཱ་ཤ་ན་ཡ

ཨ་ཝ་ཏ་ན། noun

bhaāvanaā

གོམ

gom

ཏིང་ངེ་འཛིན

ting ngé dzin

མཉམ

no sam

ཨ་ད་ཧ་ས / ཨ་ཧི་པ་ཏ་ཡ / ཨ་ར་མུ་ཎ / ཨ་ལ་ཀ་ཏ / ཀ་ད་ཧ / ཀ་ད་ཧ / པ་ར་ཀ་ལ་པ་ན་ཡ / ཛ་ན་ཨ་ཏ / ཝ་ཡ་ནུ་ཨ / ཨ་ཝ་ཏ་ན / ཝ་ས་ཏུ་ཝ / ས་ཏ་ན་ན

བསམ་གཏན

sam ten

ཨ་ཝ་ཏ་ཡ། noun

bhaāvaitaya

ལག་ལེན་འཐབ་ཐང

lak len tap tang

ཞུ་ཚིག་སྤྱལ་ནི

zhu tsik pül ni

ཨ་དཱ་ཧ / ཨ་ཝ་ཏ་ཡ / པ་ཝི་ཙི་ཏ

ཞུ་ནི

zhu ni

ཨ་དཱ་ཧ / ཨ་ཝ་ཤ་ཡ / ཨ་ཝ་ཤ་ཡ་ཏཱ་ཝ / ཨ་ཧཱ་ན / ཨ་ལ་ཀ / ཀ་རུ་ཎཱ་ཀ་ར / ཀཱ་རུ་ཎི་ཀ་ཝ / ཡོ་ཛ་ནཱ་ཝ / ཨ་ཝ་ཏ་ཡ / ཕི་ཡ་ཝ་ར / པ་ཝི་ཙི་ཏ / ཝི་ཡཱ་པཱ་ར་ཡ / ས་ཏུ་ཏུ / ཧི་མི་ཀ་མ / ཨ་ཏ་ཡ / ཨ་ཤ་ཡ

གཡོག་ནང་བཙུག་ནི

yok nang tsuk ni

ཨ་ཝ་ཏ་ཡ / ཤ་ཀི་ཡཱ / ཨ་ཝ་ཏ་ཡ / ཨ་ཝ་ཏ་ཡ / ཨ་ཝ་ཏ་ཡ

ཞུམ་དཱན།
verb

bhaūmadaāna

ཐིམ་ནི།

tim ni

ཐུ་ནི།

ba ni

ཨཱཝ་རཎ། / ཞུམ་དཱན། / བཅན།

ཨེཔ་ནི།

ep ni

ཡོར་ཐ / ཨ་ཏ་ཀ་ཡ / ཞུམ་དཱན / ཨ་ཌི་ཡ / ཕུ་ཝཏ་པཏ / ཧ་ཡ

ཇིང་ནི།

jing ni

ཕུ་པ་ནི།

pup ni

ཨཱཝ་རཎ / ཞུམ་དཱན

གསང་ནི།

sang ni

ཞུམ་དཱན / བཅན།

ཞུ་ཨི་ཀཱ་ཝ།
noun

bhaūmaikaāva

འཕྲིན་འགན།

trap gen

ཀཱརྱ་ཧཱ་ར / ཞུ་ཨི་ཀཱ་ཝ

ལ་འགན།

la gen

ཨ་ནི་ཡཱ་ཁ / ཨ་ཡ་ཀ / ཀཱ་ཨ་ར / ཀཱརྱ་ཧཱ་ར / ཀ་ཧ་ནི / ཏཏ་ཏ་ཝ / ཌ་ཡ / ཨ་ཏ / ཞུ་ཨི་ཀཱ་ཝ / ཝ་ཌ / ཝ་ཏ / ཝ་ཡ / ཝ་ཡ་པཱ་ར / ཝ་ཡ་པཱ་ར་ཀ / ཝ་ཡ་པཱ་ར / པ་ཅ / ས་ཐཱ་ན / པ་ཡ / ཏ

དགོས་དོན།

gö dön

ཨ་ཏ་ཨ / ཨ་ཝ་ཅ་ཡ / ཨ་ཝ་ཅ / ཀཱརྱ་ཧཱ་ར / ཞུ་ཨི་ཀཱ་ཝ / ཝ་ཏ

ཞུ་ཨི་ཏཻ་ལ།
noun

bhaūmaitaela

ས་མར་ཁུ

sa mar khu

ས་ཐུམ

sa num

ག་ཟཱ / ཏཻ་ལ / ཞུ་ཨི་ཏཻ་ལ

ཞུ་ཨི་ཡ
noun

bhaūmaiya

ས་གོ

sa go

ཨ་ཝ་ཀ་ཤ / ཀ་ལ་པ་ཡེ / ཀཱ་མ་ར་ཡ / ཀ་ཥེ་ཏྲ / ཏཏ་ཏ་ཝ / ཞུ་ཨི་ཡ / ས་ཐཱ་ན / ཕ་ར་དེ་ཤ་ཡེ

བཞུག་ཐག་ཅིང་ཐག་འཇིར་ཐག

zhuk tak ching tak gyir tak

ཀ་ལ་པ་ཡེ / ཏཱི་ར་ཡ / ཞུ་ཨི་ཡ / ཕ་ར་དེ་ཤ་ཡེ

བཞུག་ཐག་ཅིང་ཐག

zhuk tak ching tak

ཀ་ལ་པ་ཡེ / ཏཱི་ར་ཡ / ཞུ་ཨི་ཡ / ཕ་ར་དེ་ཤ་ཡེ

ས་གོ་རྒྱ་རྩེ

sa go gya tsé

ཀ་ལ་པ་ཡེ / ཀ་ཥེ་ཏྲ / ཞུ་ཨི་ཡ / ཕ་ར་དེ་ཤ་ཡེ

ཌཱམ་ཐག་ཐག་ལེཔ

dam tak tak lep

ཀ་ལ་པ་ཡེ / ཏཱི་ར་ཡ / ཞུ་ཨི་ཡ / ཕ་ར་དེ་ཤ་ཡེ

གཞི་དོན

zhi dön

ཀ་ལ་པ་ཡེ / ཀ་ཥེ་ཏྲ / ཌེ་ཡ / ཌ་ཏ / ཞུ་ཨི་ཡ / ཝ་ཏ / ཏཏ་ཏ་ཝ / ཕ་ར་དེ་ཤ་ཡེ

ས་ཁོང

sa khong

ཨ་ཌི་ཡ་ར / ཨ་ཝ་ཀ་ཤ / ཨ་ཌ་ཨཾ / ཀ་ལ་པ་ཡ / ཀ་ལ་པ་ཡེ / ལོ་ཀ / ཀ་མ་ར་ཡ / ཀ་ཥེ་ཏྲ / ཀ་ཥེ་ཏྲ / ཛཱ་ཏི་ཡ / ར་ཝཻ / ཏཏ་ཏ་ཝ / ད་ཀ་ཨཾ / ད་ཤ་ན / ཞུ་ཨི / ས་ཐཱ་ན / ཕ་ར་དེ་ཤ་ཡེ

བཞུག་ཐག་ཅིང་ཐག་འཇིར་ཐག་མ

zhuk tak ching tak gyir tak m

ཀ་ལ་པ་ཡེ / ཏཱི་ར་ཡ / ཞུ་ཨི་ཡ / ཕ་ར་དེ་ཤ་ཡེ

ཨ་ཌ་ཁོང

nga khong

ཨ་ཌ་ཨཾ / ལོ་ཀ / ཀ་ཀ་ཥ / ཛཱ་ཏི་ཡ / ར་ཝཻ / ཞུ་ཨི་ཡ / ཕ་ར་དེ་ཤ་ཡེ

ལིང

ling

ཨ་ཌ་ཨཾ / ཀ་ལ་པ་ཡ / ཀ་ལ་པ་ཡེ / ར་ཝཻ / ཞུ་ཨི་ཡ / ཨ་ཏ་ཤི་ཏ / ཕ་ར་དེ་ཤ་ཡེ

ཀེ་རཀ

ké rak

ཀ་ལ་པ་ཡེ / ཏཱི་ར་ཡ / ཞུ་ཨི་ཡ / ཕ་ར་དེ་ཤ་ཡེ

རྒྱ་ཁྱོན

gya khyön

པུ་ར / ཀ་ལ་པ་ཡེ / ཀ་པ / ཀ་ཥེ་ཏྲ / ཌུ་ར་ས་ཐ / ཞུ་ཨི་ཡ / ཨ་ཧཱ / ཕ་ར་དེ་ཤ་ཡེ / ཕ་ར་ཌ་ཡ

ཁྲོག

chok

པཱ་ར / ཀ་ལ་པ་ཡ / པཱ་ཏ / ཞུ་ཨི་ཡ / ཨ་ཝ་ཌ་ཨ་ར / ཨ་ཧ་ཎ / ཨ་ཨ་ཀ / ཕ་ར་དེ་ཤ་ཡེ

ས་གནས

sa né

ཨ་ཝ་ཀ་ཤ / ཀ་ལ་པ་ཡ / ཀ་ལ་པ་ཡེ / ཀ་ཨ་ར / ཀ་ཥེ་ཏྲ / ཁི་ཧི / ཏཏ་ཏ་ཝ / ཕ་ཅ་ཝཱི / ཞུ་ཨི / ཕ་ཅ / ས་ཐཱ་ན / ཕ་ར་དེ་ཤ་ཡེ

ཧཻ་ཏ་ཀ
adj

bhaeḷtaika

དངོས་སྟོབས་ཀྱི

ngö top kyi

ཌ་ར་ཝི་ཡ / ཧཻ་ཏ་ཀ / ཝི་ཥ་ཡ / ཝ་ཏ་བུ / ཤ་རཱི་རི་ཀ་ཝ

དངོས་གཟུགས་ཀྱི

ngö zuk kyi

ཌ་ར་ཝི་ཡ / ཧཻ་ཏ་ཀ / ཝི་ཥ་ཡ / ཝ་ཏ་བུ / ཤ་རཱི་རི་ཀ་ཝ

རས་ཆ

ré cha

ཤ་ཝ / ཤ་ཝ་ཏ / ཌ་ར་ཝ / ཧཻ་ཏ་ཀ / ཝ་ཏ / ཝ་ཡ / ཤ་ཡ / ཝ / ཤ / ཝ / ཤ / ཝ / ཤ

ཁ་ཏུག་ལུ
kha tuk lu
අතහැර / අවදි / ඉහත / කිරීම / නැඟිට / දක්වා / දක්වා / මත / විසින් / විසින් / සඳහා / සමග / සමඟ / සම්බන්ධීකරණය

ཚུན་ཚོ
tsün tsö
කිරීම / දක්වා / මත / විසින් / සඳහා / සමග / සමඟ / සම්බන්ධීකරණය

ཚུན
tsün
කිරීම / දක්වා / මත / විසින් / සඳහා / සමග / සමඟ / සම්බන්ධීකරණය

རྟོག་ལུ
tok lu
අතහැර / අවදි / ඇතුලට / ඉහත / කට / නැඟිට / දී / දක්වා / මත / එරෙහි

ལུ
lu
අතහැර / අභ්‍යන්තර / අවදි / ඇතුලට / ඉවතට / ඉහත / ඔස්සේ / කට / කිරීම / නැඟිට / යුතු / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මත / මැදින් / විසින් / සිට / සඳහා / සමග / සමඟ / සම්බන්ධීකරණය / හරහා

ལ་སོག་པ་བཟུམ
la sok pa zum
අතහැර / අවදි / ඇතුලට / ඉහත / කට / නැඟිට / යුතු / දී / දක්වා / මත

ཁར
khar
අතහැර / අවදි / ඇතුලට / ඉවතට / ඉහත / ඔස්සේ / කට / නැඟිට / යුතු / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මත / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

རྐཔ་ལུ
kap lu
අතහැර / අවදි / ඇතුලට / ඉහත / කට / නැඟිට / යුතු / දී / දක්වා / මත

བསྒང་ལུ
gang lu
අතහැර / අවදි / ඇතුලට / ඉහත / කට / නැඟිට / යුතු / දී / දක්වා / මත

སྒྲག་ཏེ
drak té
කිරීම / මත / සමග / සමඟ / සම්බන්ධීකරණය

ཁྲོག་ལུ
chok lu
අතහැර / අවදි / ඉහත / කිරීම / නැඟිට / දක්වා / දක්වා / මත / විසින් / විසින් / සඳහා / සමග / සමඟ / සම්බන්ධීකරණය

རྐོར་ལས
kor lé
ෙප / අතහැර / අවදි / ඇතුලට / ඉහත / කට / ගැන / නැඟිට / යුතු / දී / දක්වා / මත / එරෙහි

මතකය *noun*
matakaya

དྲན་ཚོར
dren tsor

དྲན་པ
dren pa
ගන්ධය / පරිණත / මතකය / විලවුන් / නාසය / සැලකිලිමත් / සුවඳ / සුවඳින්

དྲན་ཤེས
dren shé
මතකය / විඥානය

དྲན་ཤུགས
dren shuk

මතභේද *noun*
matabhaeda

འཕད་འཕྲུག་མ་མཐུན
tap truk ma tunam
රණ්ඩු / මතභේද / විවාදය / සටන

འཛིང
dzing
කතිකාව / රණ්ඩු / මතභේද

ཁ་ཤགས
kha shak
කතිකාව / රණ්ඩු / තර්කය / යුද්ධය / මතභේද / විවාදය / සටන

ཁ་འཕད་ཚིག་འཕད
kha tap tsik tap
රණ්ඩු / මතභේද / විවාදය / සටන

མ་འགྲིག་པ
ma drik pa
රණ්ඩු / මතභේද / විවාදය

ཉོགས་བཤད
nyok shé
කතිකාව / රණ්ඩු / මතභේද

འཕད་འཕྲུག
tap truk
රණ්ඩු / මතභේද / විවාදය / සටන

རྩོད་ཉོགས
tsö nyok
රණ්ඩු / මතභේද / විවාදය

རྩོད་པ
tsö pa
කතිකාව / රණ්ඩු / තර්කය / මතභේද / විවාදය

මත්ද්‍රව්‍ය *noun*
matadaravaya

སྨན
men
බෙහෙත් / මත්ද්‍රව්‍ය

གསོ་བ་རིག་པ
sowa rik pa
බෙහෙත් / මත්ද්‍රව්‍ය

මත්පැන් *noun*
matapaæna

ཨ་རག ཆང
a rak chang

මතු *verb*
matau

ཉེན་ཁ་བཀལ་ནི
nyen kha kel ni

བསྡུ་གསོག ཕགས་ནི
du sok so ni

ཡར་འཐུ་ནི
yar tu ni

ཡར་སེང་ནི
yar seng ni

ཡར་སེང་འབད་ནི
yar seng bé ni

རྡོ་སྦྱབས་བཏོན་ནི
dö tap tön ni

ཡར་འཕར་ནི
yar par ni
නික්මීම / මඟ / මතු / වර්ධනය / සෝපානයක්

འཚོ་སྐྱོང་འབད་ནི
tso kyong bé ni
පුබුදුවා / මතු / පවත්වා / සංරක්ෂණය / පසුබට

འཐོན་ནི
tön ni
පෙනී / ළඟා / එබ / මතු / විහිදීම

སྲོང་ནི
long ni

དཀའ་ངལ་བྱིན་ནི
ka ngel jin ni

ཨིན་རྫུ་བཏབ་ནི
in dzu tap ni

བསྡུ་གསོག
du sok
එකතු / මතු

གདོང་ཁར་སྣབ་ནི
dong khar lap ni

རྡོ་སྦྱབས
dö tap
තත්ත්වය / මතු / ස්ථානය

རྡོ་ཐང
dö tang
ආකල්ප / තත්ත්වය / මතු / ස්ථානය

བསྡུ་ལེན
du len
එකතු / මතු

මතුපිට *noun*
mataupaiṭa

ལུང་སྤྱོགས
lung chok
ඉඩම් / කලාපයේ / රටේ / මතුපිට / ප්‍රදේශයේ

ཁ་རྩོག་རྟ་ལས
kha tok tak lé
කලාපයේ / මතුපිට

མངའ་སྡེ
nga dé
ඉඩම් / කලාපයේ / රාජ්‍ය / රටේ / තත්ත්වය / තත්වය / පළාත් / මතුපිට / ප්‍රදේශයේ

སྤྱི་དངོས
chi ngö
කලාපයේ / මතුපිට

སྤྱི་ནི་རྣམ་འགྱུར
chi nangyur
කලාපයේ / මතුපිට

གླིང
ling
ඉඩම් / කලාපය / කලාපයේ / රටේ / භූමිය / මතුපිට / ප්‍රදේශයේ

මදුරු *noun*
madaurau

གཟན་དོམ
zen dom

මදුරුවො *noun*
madaurauvaeā

རྒྱ་མ
gyu ma

ནང་ཁྲོལ་རྒྱ་མ
nang tröl gyu ma

මධ්‍යස්ථ *adj*
madhayasatha

འདོད་ཤུགས་མེད་པའི
dö shuk mé pé
මධ්‍යස්ථ / මඳ

བྱ་བྱེད་མ་ཆེ་བའི
ja jé ma chewé
මධ්‍යස්ථ / මඳ

මධ්‍යාහ්නය *noun*
madhayaāhanaya

ཉིན་བྱེད
nyin ché

ཉིན་གུང
nyin gung

ཉི་མ་གི་ཁུ་ཚོད་ ༡༢
nyi ma gi chu tsö

මනස *noun*
manasa

བློ་དཔ
ladpa
මොළයේ / මනස / හිස

སེམས
sem
මොළයේ / මනස / හදවත

རིག་པ་ཅན
rik pa chen
කපටි / නැණවත් / දක්ෂ / බුද්ධිමත් / මොළයේ / මනස

སྣང་རིག་ཅན
lo rik chen
ආලෝක / කපටි / නැණවත් / දක්ෂ / දීප්තිමත් / දීප්තිමත් / බුද්ධිමත් / මොළයේ / මනස

མཁྱེན་རྒྱ་ཅན
khyen gya chen
මොළයේ / මනස

དྲན་གཏད
dren té
අවධානය / ගෞරව / මොළයේ / මනස

རིག་པ
rik pa
අර්ථය / අර්ථවත් / ලොජික් / තර්ක / මොළයේ / මනස

මනස්කාන්ත *adj*
manasakaānata

སྦོམ
bom
අනිවිශාල / අන්ත / අන්තවාදී / අර්ථය / අර්ථවත් / ඉතා / උසස් / දැඩි / දැවැන්ත / යෝධ / මනස්කාන්ත / මහා / වැදගත්කම / විශාල / විශාලත්වය / විශිෂ්ට / සියුම් / ප්‍රධාන

ཆེན་པོ
chen po
අනිවිශාල / අන්ත / අන්තවාදී / දැඩි / දැවැන්ත / යෝධ / මනස්කාන්ත / විශාල / සියුම්

མཆོག་ཏུ་རྒྱུར་པའི
chok tu gyur pé
ඉස්තරම් / උත්කෘෂ්ට / මනස්කාන්ත / විශිෂ්ට / විශිෂ්ඨ / හොඳම

རྒྱ་ཆེན་པོ
gya chen po

ཤིན་ཏུ་ལེགས་པའི
shin tu lek pé

মনোভাবয় *noun*
manaeābhaāvaya

སེམས་ཁམས།

sem kham

অর্থঠয় / অর্থঠবর্ত / মনোভাবয় / মূর্ধ

ཚོར་ཉམས

tsor nyam

মনোভাবয় / মূর্ধ

སྲིད་པ་དང་མ་སྲིད་པའི་དགྱེ་བ་ཕྱི་བའི་ཚོགས

si pa dang ma si pé yewa ch

মনোভাবয় / মূর্ধ

ཚིགས་ཟ་བའི་གནས་སྐབས

tsigpa zawé né kap

মনোভাবয় / মূর্ধ

སྲིད་པ་དང་མ་སྲིད་པའི་དགྱེ་བ་ཕྱི་བའི་ཚོགས

si pa dang ma si pé yewa ch

মনোভাবয় / মূর্ধ

ངེས་དགྱེ

ngé yé

মনোভাবয় / মূর্ধ

དགོངས

gö dra

মনোভাবয় / মূর্ধ / বিনোদ / প্রহসন

འཛུམ་ནག

dzum nak

মনোভাবয় / মূর্ধ

བརྡ་སྦྱོར་གྱི་སྐབས

da jor gyi kap

অংকয় / মনোভাবয় / মূর্ধ / সংখ্যায়ব

སེམས་དཀར་ཧིང

sem kar hing

মনোভাবয় / মূর্ধ

মনোবিদ্যাব *noun*
manaeāvaidayaāva

སེམས་ཁམས་རིག་པ

sem kham rik pa

মদ *adj*
maňda

འདོད་ཤུགས་མེད་པའི

dö shuk mé pé

মধ্যযস্থ / মদ

ཇ་གྱེད་མ་ཆེ་བའི

ja jé ma chewé

মধ্যযস্থ / মদ

মম *pron*
mama

ང

nga

བདག་ང་རང

dak nga rang

মমী *noun*
mamaī

ཨ་མ

a ma

অম্মিমা / মমী / মব / নঝন্দা

ཨའི

é

অম্মিমা / মমী / মব

དམར་གདུང

mar dung

অম্মিমা / মমী / মব

རྒྱལ་མ་བཅུག་པར་བཞག་པའི་རོ

rül ma chuk par zhak pé ro

অম্মিমা / মমী / মব

ཨ་ལུ་གིས་ཨའི་ལུ་གཅེས་སྐད་ཕྱེ་འབོ་ཐང

a lu gi é lu ché ké bé bo tang

অম্মিমা / মমী / মব

মরকত *noun*
marakata

མར་གྲུ

mar gé

মরকত / এমরল্ড

মরণ *noun*
maraṇa

ཤི་ཚུད

shi tsé

འཇིག་པའི་ཆོས་ཅན

jik pé chö chen

মরণ *noun*
maraṇaya

ཤི་བ

shiwa

མཐུག་བསྡུ

juk du

অবসানয / মরণ

འཆི་བ

chiwa

পাঝু / অরমুণ / অবসানয / অবসন্ / মরণ / বস্তুব

মর্দনয *noun*
maradanaya

འཇུར་འཇོམས

bur jom

བཙན་གནོན

tsen nön

আক্রমণয / মর্দনয

དབང་གནོན

wang nön

ঝায়া / মর্দনয / পহরদীম / প্রহারয / প্রহারক

মর্সি *noun*
marasai

ཉིང་རྗེ

nying jé

অনুকম্পাব / পক্ষপব / দয়াব / মর্সি / সানুকম্পিত / হৃদবন

ཡུན་སེང

yün seng

অনুকম্পাব / দয়াব / মর্সি

ཐུགས་རྗེ

tuk jé

অনুকম্পাব / দয়াব / মর্সি

ཉིང་རྗེ་བསྐྱེད་ནི

nying jé kyé ni

অনুকম্পাব / দয়াব / মর্সি

སྐྱབས་གཟིགས

kyap zik

অনুকম্পাব / পক্ষপব / দয়াব / মর্সি

སྡི་ཆེ་ནི

di ché ni

অনুকম্পাব / দয়াব / মর্সি

ཤ་ཚ་ཧིང་ཚ

sha tsa hing tsa

অনুকম্পাব / দয়াব / মর্সি / সানুকম্পিত

মলকঢ *noun*
malakaḍa

བཙའ

tsa

ঔক্সযিঢ / মলকঢ

བཙའ་ཆགས་ནི

tsa chak ni

བཙའ་ནད

tsa né

মল্ *verb*
mala

འཚོ་ཁམས་ལྡན་ནི

tso kham den ni

পিপেন / মল্

མེ་རྟོག་ཤར་ནི

mé tok shar ni

পিপেন / মল্

མེ་རྟོག་ཁ་རྒྱས་ནི

mé tok kha gyé ni

পিপেন / মল্

གྲུབ་འབྲས་འཕོན་ནི

drup dré tön ni

পিপেন / মল্ / পিয়াঞ্চা / পিয়াঞ্চন্ন / প্লেযি

འཚོ་ཁམས་རྒྱས་ནི

tso kham gyé ni

পিপেন / মল্

মল্গোবা *noun*
malagaeāvaā

མེ་རྟོག་ཀོ་པ

mé tok ko pi

মল্বেরি *noun*
malabaerai

རྒྱ་ཚོས་ཤིང

gya tsö shing

རྒྱ་ཚོས་ཤིང་གི་དོག་མ

gya tsö shing gi dok ma

মব *noun*
mava

ཨ་ནེམ་སྨོབ་དཔོན་མོའི་གོ་གནས

a nemo lop pön moi go né

অম্মিমা / মব

རྒྱལ་མ་བཅུག་པར་བཞག་པའི་རོ

rül ma chuk par zhak pé ro

অম্মিমা / মমী / মব

ཨའི

é

অম্মিমা / মমী / মব

ཨ་མ

a ma

অম্মিমা / মমী / মব / নঝন্দা

ཨ་ལུ་གིས་ཨའི་ལུ་གཅེས་སྐད་ཕྱེ་འབོ་ཐང

a lu gi é lu ché ké bé bo tang

অম্মিমা / মমী / মব

དམར་གདུང

mar dung

অম্মিমা / মমী / মব

মস্ *noun*
masa

ཉིང་བཅུད

nying chü

অদ্নিন্ন / মস্ / মস্বল / সারয

ཉིང་དོན

nying dön

মস্ / মস্বল

ཤ

sha

ক্বর্বিঢা / নাব্যিয়ে / পেনি / মস্ / মস্বল

ཟ་ནི་ཤ

za ni sha

মস্ / মস্বল

মস্তিষ্ক *adj*
masataiṣaka

རིག་པའི

rik pé

নার্কিক / নার্তিক / মস্তিষ্ক

মস্বল *noun*
masavala

ཉིང་བཅུད

nying chü

অদ্নিন্ন / মস্ / মস্বল / সারয

ཟ་ནི་ཤ

za ni sha

মস্ / মস্বল

ཉིང་དོན

nying dön

মস্ / মস্বল

ཤ

sha

ক্বর্বিঢা / নাব্যিয়ে / পেনি / মস্ / মস্বল

মহাদ্বীপয *noun*
mahadavaīpaya

གླིང་ཆེན

ling chen

མ་གླིང

ma ling

মহানস্যি *adj*
mahanasaiyai

ཐང་ཆད་ཆད

tang ché chadpa

ཨུ་ཐུག་ཐུགས

u duk dugpa

ཨུ་ཐུག་ས་ས

u duk si si

මහා *adj*

mahaā

གཟི་བརྗིད་ཅན།

zi ji chen

ཏེཥཱན་ཚིན / මහා / මහේශාක්ය / පැනවීම / විශිෂ්ට / සුන්දර

ར་བཟི་བཟིཨ།

ra zi ziwa

ඉතා / උසස් / මහා / ප්‍රධාන

རིང་མོ།

ringmo

උස / දිගු / දීර්ඝ / මහා / ප්‍රධාන

མཐོ།

to

ඉතා / උසස් / මහා / ප්‍රධාන

མཐོ་དྲགས།

to drak

ඉතා / උස / උසස් / මහා / ප්‍රධාන

མཐོ་ཚད།

to tsé

ඉතා / උස / උසස් / උන්නතාංශය / මහා / ප්‍රධාන

མཐོ་བ

towa

ඉතා / උසස් / මහා / ප්‍රධාන

བཟང་ལམ་ལམ

zang lam lam

ඡේජාන්විත / මහා / විශිෂ්ට / සුන්දර

ཁག་ཆེ་དྲགས

khak ché drak

අත්‍යවශ්‍ය / අවශ්‍යයි / අසාධ්‍ය / තදබල / දරුණු / බරපතල / බරපතලකම / මහා / වැදගත් / විශිෂ්ට / ප්‍රධාන

ཡོངས་གྱགས

yong drak

උණුසුම් / තාපය / මහා / විශිෂ්ට / ප්‍රධාන

རྒྱ་ཁྱོན

gya khyön

පුරා / කලාපයේ / කපා / ක්ෂේත්‍ර / දුරස්ථ / භූමිය / මහා / ප්‍රදේශයේ / ප්‍රධාන

རྒྱ་ཆེ་དྲགས

gya ché drak

පුරා / කපා / දුරස්ථ / මහා / ප්‍රධාන

གོ་གནས་ཟླ་བུ

go né ta bu

ඉතා / උසස් / මහා / ස්ථාපනය / ප්‍රධාන

གལ་ཅན

gel chen

අත්‍යවශ්‍ය / අවශ්‍යයි / අසාධ්‍ය / අර්ථය / අර්ථවත් / යටත් / තදබල / දරුණු / බරපතල / බරපතලකම / මහා / වගකිවයුතු / වැදගත් / වැදගත්කම / විශිෂ්ට / හදිසි / ප්‍රධාන

དུས་ཙོ།

dü tsö

පැය / අනතුර / අවස්ථාව / අවස්ථාවේ / ඉතා / උසස් / කාලය / කාලගුණ / කන්නයේ / යුගය / දින / දිනය / පේදුරු / ලැබුණ / මහා / වේලාව / වයස්ගත / සැසිය / රැස්වීම / හේතුව / ප්‍රධාන

མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ

chok tu gyur pa

ආලෝක / ඡේජාන්විත / දීප්තිමත් / මහා / විශිෂ්ට / සුන්දර

སྦོམ

bom

අනිවිශාල / අන්ත / අන්තවාදී / අර්ථය / අර්ථවත් / ඉතා / උසස් / දැඩි / දැවැන්ත / යෝධ / මනස්කාන්ත / මහා / වැදගත්කම / විශාල / විශාලත්වය / විශිෂ්ට / සියුම් / ප්‍රධාන

ལེ་ཤ

lé sha

අඩුක්කුව / කඳු / කඳුකර / කඳුවැටි / ටොන් / මහා / මුහුදේ / විශාලත්වය / විශිෂ්ට / සංචි / සාගර / ප්‍රධාන

ཁྱད་འཕགས་ཅན

khyé pak chen

ඉස්තරම් / උත්කෘෂ්ට / ඡේජාන්විත / මහා / විශිෂ්ට / විශිෂ්ඨ / සුන්දර / හොඳම

මහාචාර්ය *noun*

mahaācaāraya

མཁས་དབང་

khé wang

ඩොක්ටර් / මහාචාර්ය / වෛද්‍යවරයා

මහේශාක්ය *adj*

mahaeśaākaya

དཔལ་དང་ལྡན་པའི

pel dang den pé

གཟི་བརྗིད་ཅན།

zi ji chen

ඡේජාන්විත / මහා / මහේශාක්ය / පැනවීම / විශිෂ්ට / සුන්දර

මළුව *noun*

maḷauva

ཤག་སྐོར

shak kor

අධිකරණය / මළුව / යාඩ්

རྩེ་ར

tsé ra

අධිකරණය / කරළියේ / ක්‍රීඩාංගනය / මළුව / යාඩ්

ཁྲིམས་ཁང

trim khang

අධිකරණය / මළුව / යාඩ්

ཁྱམ་ར

khyam ra

අධිකරණය / මළුව / යාඩ්

རྡོ་གཅལ

do chel

අධිකරණය / පදික / මළුව / යාඩ්

ཕོ་བྲང

po drang

අධිකරණය / මළුව / යාඩ්

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས

trim kyi dün sa

අධිකරණය / මළුව / යාඩ්

මිලේච්ඡ *adj*

malaecacha

བླ་ལོ

la lo

කරුණාව / කරුණාව / මිලේච්ඡ / මිලේච්ඡ

ཟླ་ལོ

la lo

කරුණාව / කරුණාව / මිලේච්ඡ / මිලේච්ඡ

ཟླ་ལོའི

la lö

කරුණාව / මිලේච්ඡ

මා *pron*

maā

ངའི་མིང་ཚབ

ngé ming tsap

ང་ལུ

nga lu

මාණ්ඩලික *noun*

maāṇaḍalaika

དཔྱ་པ

yuk pa

මාණ්ඩලික / පෞද්ගලික

རང་ཉིད་ཀྱི

rang nyi kyi

මාණ්ඩලික / පෞද්ගලික

རང་དོན་གྱི

rang dön gyi

මාණ්ඩලික / පෞද්ගලික

ལས་གཡོགས

lé yogpa

මාණ්ඩලික / සේවකයා / පෞද්ගලික

རྒྱོན་བརྗོད་ཀྱི

kyön jö kyi

තීරණාත්මක / මාණ්ඩලික / විවේචනාත්මක / පෞද්ගලික

རྒེར་དོན་གྱི

ger dön gyi

මාණ්ඩලික / පෞද්ගලික

འཁར་ཧ

kharwa

මාණ්ඩලික / පෞද්ගලික

මාණික්ය *adj*

maāṇaikaya

དགོ་དྲ་ས་སི

gö dra si si

අඥාන / අනුවණ / මෝඩ / මෝඩකම / මුග්ධ / මාණික්ය / විකාර / විහිලු / හාස්‍යජනක

རིན་གང་བྱས་པ

rin tang drelwa

རིན་ཆེན

rin chen

මාණික්ය / වටිනා

གོང་ཅན

gong chen

මාණික්ය / වටිනා

මාතෘකාව *noun*

maātaṛkaāva

དོན་ཚན

dön tsen

තේමාව / ද්‍රව්‍ය / නිබන්ධනයේ / මාතෘකාව / විෂය / වස්තුව / වියවස්ථාව

བཤད་གཞི

jö zhi

තේමාව / මාතෘකාව / විෂය

මාතෘත්වයේ *noun*

maātaṛtavayae

ཨའི་གི་གནས་སྐབས

é gi né kap

མའི་གནས་སྐབས

mé né kap

මාධ්‍ය *verb*

maādhaya

དབུར་ནི

ur ni

අදාළ / බිරස් / භාවිතය / මාධ්‍ය / පාවිච්චි / පුවත්පත්

དབུར་ཏི་རྒྱབ་ནི

ur ti kyap ni

යකඩ / මාධ්‍ය / පුවත්පත්

ཨུ་ཙུག་གནས་རྒྱབ་ནི

u tsuk kyap ni

මාධ්‍ය / පුවත්පත්

བཙིར་ནི

tsir ni

මාධ්‍ය / පුවත්පත්

ཤུགས་ཀྱིས་སྤར་ནི

shuk kyi par ni

මාධ්‍ය / පුවත්පත්

འཕྲུལ་ནི

pül ni

මාධ්‍ය / පුවත්පත් / පහරක්

གནས་ཚུལ་སྤེལ་ལམ

né tsül pel lam

བསྐུལ་ནི

kül ni

මාධ්‍ය / එවන / පුවත්පත්

རྒྱང་འཕྲིན་བཟུམ

gyang trin zum

ཨེབ་ནི

ep ni

ග්‍රස්ත / ඝාතකයා / භූමිදාන / මාධ්‍ය / පුවත්පත් / හීලෑ

བདེ་བཀྲུད་ལམ

da gyü lam

བདེ་ལམ

da lam

སྣན་ནི

nen ni

මාධ්‍ය / පුවත්පත්

මානව *adj*

maānava

འགྲོ་བ་མིའི

drowa mi

මානව / මානුෂික / මිනිසා

མིའི

mi

ᠮᠢ

mi

ක / එක් / ජාතිය / ජනතාව / පුද්ගලයෙක් / මානව / මානුෂික / මානුෂික / මිනිසා / මිනිසා

མི་དང་འཕྲེལ་བའི

mi dang drelwé

මානව / මානුෂික / මිනිසා / විශේෂාංග

ཨ

ཨ་ཁུ
a khu

ཨ་ཞང་
a zhang

ཨང་ཀེལ
ang kel

ཨ་ཁ
a kha

ཨ་ཁ
a kha

ཨ་ཁ
a kha

ཨ
a

ཨ
a

ཨ
*a

ཨ

ཨ
dé
ཕོ་ཀུ་ཤུ / ཕ་ཀེ་ཕ་ཡ / ཕ་ཀཱ་ཝ / ཨ་ཀ་ཡ་ཀ་ཡ་ཡ / ཨ་ཀ་ཡ / ཨ་ཀ་ཡ / ཨ་ཀ

ཨ

maegasaina — noun

ཏུས་དེབ
dü dep

གྲོབ་མདའི་མདེའུ་ཚང་
trop dé deu tsang

གོ་མཚན་མཛོད་ཁང་
go tsön dzö khang

རྒྱང་མཐོང་ལས་རིམ
gyang tong lé rim

maeganaīsaiyama — noun

ཕྱགས་དཀར
chak kar

maeṭai — noun

རྫམ་བཟོ་ས
dzam zo sa

ས
sa
ཨཌམ / ལོཀ / རཝེ / ཕཅཱི་ཝི / ཨ་ཅི / ཝི་ཌེས / ཕས / ཕ་རདེ་ཤཡེ

ས་གནས
sa né
ཨཧཱ་ཡ་ཝཀཱ་ཤ / ཀ་ལ་ཕཡ / ཀ་ལ་ཕ་ཡེ / ཀ་མ་རཡ / ཀ་ཥེ་ཏཱ་ར / ཀི་ཧི / ཏཏ་ཏ་ཝཡ / ཕཅཱི་ཝི / ཧ་མི་ཡ / ཨ་ཅི / ཕས / ས་ཐཱ་ནཡ / ཕ་ར་དེ་ཤཡེ

བཙོག་པ་བཟོ་ནི
tsok pa zo ni
ཕཅཱི་ཝི / ཨ་ཅི / ཕས

རྒྱལ་ཁབ
gyel khap
ཨ་ཌི་ར་ཛ་ཡ / ཨ་ཌམ / ལོཀ / ཀ་ཥེ་ཏཱ་ར / ཛ་ཏི་ཡ / ར་ཛ་ཌཱ་ནི་ཡ / ར་ཛཱ་ཡ / ར་ཏ / ར་ཝེ / ཏཏ་ཏ་ཝཡ / ཏཏ་ཝཡ / ཕཅཱི་ཝི / མ་ལི་ཁཱ་ཝ / ཨ་ཅི / ཕས / ས་ཧཱ་ཝེ / ཕ་ར་དེ་ཤཡེ

རྫ་ལྷོད
dza nö

རྫ་ཧོད
dza hö

རྫ་ཆས
dza ché

འདམ
dam
ཨཌ / ཨ་ཅི / ཕས

བཙོག་པ་རྒྱེ་ནི
tsok pa gyé ni
ཕཅཱི་ཝི / ཨ་ཅི / ཕས

རྫ་བཟོ་ཁང་
dza zo khang

ཨ

maæḍama — noun

ཨཱམ
am
ཨ་ཌ / ཨ་ཌམ

maætaivaraṇa — noun

གཱདམ་ཁ
dam kha
ཏཱོ་ར་ཁ་ཅཱི་ཨ / ཏེ་ཏ་ཝི་ཨ / ཨ་ཅི་ཝ་ར་ཎ / ཝི་ཀ་ལ་པ / ཧ་ཀ་ཡ་ཝ

འཏུ་འཏུ་ཡ
tu tuwa
ཏཱོ་ར་ཁ་ཅཱི་ཨ / ཏེ་ཏ་ཝི་ཨ / ཨ་ཅི་ཝ་ར་ཎ

བཙཱ་འཏུ་གྲུབ་པ
tsak tu drup pa
ཏཱོ་ར་ཁ་ཅཱི་ཨ / ཏེ་ཏ་ཝི་ཨ / ཨ་ཅི་ཝ་ར་ཎ

བཙཱ་འཏུ་འབད་ནི
tsak tu bé ni
ཕན་ཏ / ཏཱོ་ར་ / ཏཱོ་ར་ཁ་ཅཱི་ཨ / ཏེ་ཏ་ཝི་ཨ / ཏཱོ་ར་ནཱ་ན / ཨ་ཅི་ཝ་ར་ཎ

བཙཱ་འཏུ
tsak tu
ཏཱོ་ར་ཁ་ཅཱི་ཨ / ཏེ་ཏ་ཝི་ཨ / ཨ་ཅི་ཝ་ར་ཎ

བདུ་ལེན་འབད་འབད་ཝ
du len bé badwa
ཏཱོ་ར་ཁ་ཅཱི་ཨ / ཏེ་ཏ་ཝི་ཨ / ཨ་ཅི་ཝ་ར་ཎ

གཱདམ་གཞི
dam zhi
ཏཱོ་ར་ཁ་ཅཱི་ཨ / ཏེ་ཏ་ཝི་ཨ / ཨ་ཅི་ཝ་ར་ཎ

གཱདམ་ཁ་རྒྱབ་རྒྱ
dam kha kyap ni
ཀ་ཨ་ཏི / ཕན་ཏ / ཏཱོ་ར་ / ཏཱོ་ར་ཁ་ཅཱི་ཨ / ཏེ་ཏ་ཝི་ཨ / ཏཱོ་ར་ནཱ་ན / ཨ་ཅི་ཝ་ར་ཎ

བདམས་བདམས་པ
dam damsapa
ཏཱོ་ར་ཁ་ཅཱི་ཨ / ཏེ་ཏ་ཝི་ཨ / ཨ་ཅི་ཝ་ར་ཎ

གཱདམ་འཏུ
dam tu
ཏཱོ་ར་ཁ་ཅཱི་ཨ / ཏེ་ཏ་ཝི་ཨ / ཨ་ཅི་ཝ་ར་ཎ

maæda — noun

སྦུག་བར
buk bar

རྐེད་པ
ké pa

maædaihata — noun

བར་ཞུགས
bar zhuk

བར་འཛུལ
bar dzül

ཨ

maædaina — prep

ཀྱིས
kyi
ཨ་ཏུ་ལཏ / ཨ་ཝ་ཏཏ / ཨ་ཐ་ཡེ / ཌཱ / དཀ་ཝ་ / ལ་ཨ་ཁ་ཏ / ཨ་ཧ་ཁ་ཝ་ཏ / ཨ་ཅི / ཝི་ཨ་ཡ / ཧ་ཧ་ཁ

ཟུར་ཁ
zur kha
ཨ་ཏུ་ལཏ / ཨ་ཝ་ཏཏ / ཨ་ཐ་ཡེ / ཌཱ / དཀ་ཝ་ / ལ་ཨ་ཁ་ཏ / ཨ་ཧ་ཁ་ཝ་ཏ / ཨ་ཅི / ཝི་ཨ་ཡ / ཧ་ཧ་ཁ

ཡི
yi
ཨ་ཏུ་ལཏ / ཨ་ཝ་ཏཏ / ཨ་ཐ་ཡེ / ཌཱ / དཀ་ཝ་ / ལ་ཨ་ཁ་ཏ / ཨ་ཧ་ཁ་ཝ་ཏ / ཨ་ཅི / ཝི་ཨ་ཡ / ཧ་ཧ་ཁ

བརྟེན་ཏེ
ten té
ཨ་ཐ་ཡེ / ཌཱ / ལ་ཨ / ཨ་ཅི / ཧ་ཧ་ཁ

ལུ
lu
ཨ་ཏ་ཧ་ཁ / ཨ་ཐ་ཡ་ནཏ་ཁ / ཨ་ཝ་ཌ / ཨ་ཏུ་ལཏ / ཨ་ཝ་ཏཏ / ཨ་ཧ་ཏ / ཨ་ཐ་ཡེ / ཀ་ཏ / ཀི་ཏི་ཨ / ཡ་ཏུ / ཌཱ / དཀ་ཝ་ / ལ་ཨ་ཁ་ཏ / ཨ་ཧ་ཁ་ཝ་ཏ / ཨ་ཅི / ཝི་ཨ་ཡ / ཧ་ཧ་ཁ / ས་ད་ཧ / ས་ཨ་ག / ས་ཨ་ཁ / ས་ཨ་ཁ / ཧ་ཧ་ཁ

ཁར
khar
ཨ་ཏ་ཧ་ཁ / ཨ་ཝ་ཌ / ཨ་ཏུ་ལཏ / ཨ་ཝ་ཏཏ / ཨ་ཧ་ཏ / ཨ་ཐ་ཡེ / ཀ་ཏ / ཀི་ཏི་ཨ / ཡ་ཏུ / ཌཱ / དཀ་ཝ་ / ལ་ཨ་ཁ་ཏ / ཨ་ཧ་ཁ་ཝ་ཏ / ཨ་ཅི / ཝི་ཨ་ཡ / ཧ་ཧ་ཁ

བརྒྱུ་དེ
gyü dé
ཨ་ཏུ་ལཏ / ཨ་ཝ་ཏཏ / ཨ་ཐ་ཡེ / ཌཱ / དཀ་ཝ་ / ལ་ཨ་ཁ་ཏ / ཨ་ཧ་ཁ་ཝ་ཏ / ཨ་ཅི / ཝི་ཨ་ཡ / ཧ་ཧ་ཁ

རྒྱིས
gyi
ཨ་ཏུ་ལཏ / ཨ་ཝ་ཏཏ / ཨ་ཐ་ཡེ / ཌཱ / དཀ་ཝ་ / ལ་ཨ་ཁ་ཏ / ཨ་ཧ་ཁ་ཝ་ཏ / ཨ་ཅི / ཝི་ཨ་ཡ / ཧ་ཧ་ཁ

གུ
gu
ཨ་ཏུ་ལཏ / ཨ་ཝ་ཏཏ / ཨ་ཐ་ཡེ / ཌཱ / དཀ་ཝ་ / ལ་ཨ་ཁ་ཏ / ཨ་ཧ་ཁ་ཝ་ཏ / ཨ་ཅི / ཝི་ཨ་ཡ / ཧ་ཧ་ཁ

གི
gi
ཨ་ཏུ་ལཏ / ཨ་ཝ་ཏཏ / ཨ་ཐ་ཡེ / ཌཱ / དཀ་ཝ་ / ལ་ཨ་ཁ་ཏ / ཨ་ཧ་ཁ་ཝ་ཏ / ཨ་ཅི / ཝི་ཨ་ཡ / ཧ་ཧ་ཁ

བོ་ལོག་ཁ
bo lok kha
ཨ་ཏུ་ལཏ / ཨ་ཝ་ཏཏ / ཨ་ཐ་ཡེ / ཌཱ / དཀ་ཝ་ / ལ་ཨ་ཁ་ཏ / ཨ་ཧ་ཁ་ཝ་ཏ / ཨ་ཅི / ཝི་ཨ་ཡ / ཧ་ཧ་ཁ

ཉེ་འདབ
nyé dap
ཨ་ཏུ་ལཏ / ཨ་ཝ་ཏཏ / ཨ་ཐ་ཡེ / ཌཱ / དཀ་ཝ་ / ལ་ཨ་ཁ་ཏ / ཨ་ཧ་ཁ་ཝ་ཏ / ཨ་ཅི / ཝི་ཨ་ཡ / ཧ་ཧ་ཁ

ཨ

maædairaiya — noun

རེ་ལ་ལི་ཁང་མིག
rel li khang mik
ཨ་ཌི་ར་ཡ / ཕ་ཧུ་ཎ་ཀ་ར་ཨ

ཤིང་རྟ
shing ta

ཤིང་རྟ་འཁོར་ལོ
shing ta khor lo

maædairaiyaka — noun

ཏེང་གཡབ
teng yap
ཨ་ཌི་ར་ཡ / ཝི་ཝེ་ཀི་ཝ

རི་མོ་དང་ལག་བཟོ་ཅ་ཆས་རྒྱ་ཕོང་ཁང་
ri mo dang lak zo cha ché ky
ཨ་ཌི་ར་ཡ / ཝི་ཝེ་ཀི་ཝ

འགྲེས་སྟོན་ཁང་
drem tön khang
ཨ་ཌི་ར་ཡ / ཝི་ཝེ་ཀི་ཝ

ཚོང་ཁང་
tsong khang
ཨ་ཌི་ར་ཡ / ཝི་ཝེ་ཀི་ཝ

maælai — verb

ལོག་ལྷོད་འབད་ནི
lok chö bé ni
ཨ་ཕ་ཅ་ཡ / ཨ་ཕ་ཡ་ཛ་ན / ཨ་ཏ་ཝ་ར / ཨ་ཕ་ཛ་ཏ་ཝ / ཨ་ལ / ཨ་ལ

མི་ལེགས་ནི
mi lek ni

ཉེས་ལྷོད་འབད་ནི
nyé chö bé ni

ཟ་བ་ལོག་ནི
tawa lok ni

ཨ

maælaiyama — noun

རྟས་ཐག ཚེད་འཁར
té tak tsé khar
ཨ་ལ་ཡ་ཝ / ས་ཅ་ཡ་ཝ

ཚེད་རྒྱུ་ཕྱིན
tsé gyuk chin
ཨ་ལ་ཡ་ཝ / ས་ཅ་ཡ་ཝ

ཤིང་གི་ཞལ་ལག འཁར་ལ
shing gi zhel lak kharwa
ཨ་ལ་ཡ་ཝ / ས་ཅ་ཡ་ཝ

ཚེ
tsi
ཨ་ལ་ཡ་ཝ / ས་ཅ་ཡ་ཝ

ཚེད་རྒྱུ
tsé gyuk
ཨ་ལ་ཡ་ཝ / ས་ཅ་ཡ་ཝ

ཤིང་གི་ཞལ་ལག
shing gi zhel lak
ཨ་ལ་ཡ་ཝ / ས་ཅ་ཡ་ཝ

འཕྲར་ཚེ
jar tsi

ཕྱར་ནི
jar ni
ཨ་ལ་ཡ་ཝ / ཨ་ཕ་ཅ་ཡ

དམ་དམ
dam dam
ཨ་ཀ་ཡ / ཨ་ཀ / ཨ་ཀ་ར / ལ་ཀ་ཀི / ཌ་ཌ / ཌ་ཌ / ཌ་ཥ་ཀ་ར / ཨ་ལ་ཡ་ཝ / ཝེ་ཀ་ཝ་ཏ / ས་ཅ་ཡ་ཝ

ཕྱིན
chin

རྟས་ཐག
té tak
ཨ་ལ་ཡ་ཝ / ས་ཀ་ཝ་ཡ / ས་ཀ་ཡ / ས་ཅ་ཡ་ཝ / ས་ཨ་ཡ

maælaeraiyaā — noun

ཚང་ནད
tsé né
ཨ་ལ་ཡ་ཝ / ཨ་ལ་ཡ

ཚང་པའི་ནད
tsé pé né
ཨ་ལ་ཡ་ཝ / ཨ་ལ་ཡ

maælaeraiyaāva — noun

ཚང་ནད
tsé né
ཨ་ལ་ཡ་ཝ / ཨ་ལ་ཡ

ཚང་པའི་ནད
tsé pé né
ཨ་ལ་ཡ་ཝ / ཨ་ལ་ཡ

ཨ

ཨ་ཛཱི་ཨ་ཡ།
ajiaya
ཨ་ཛཱི་ཨ་ཡ / ཨ་ཛཱི་ཨ་ཡ

ཨ་ཡ
aya
ཨ་ཡ / ཨ་ཡ

ཨ
a
ཨ / ཨ

ཨ
a
ཨ / ཨ

ཨ
a
ཨ / ཨ

ཨ་ཁ
ka

ཀ
ka

ཁ
kha

ག
ga

ང
ṅa

ཚ
tsa

ཆ
cha

ཛ
dza

ཛ
ja

ཉ
ña

ཏ
ta

ཐ
tha

ད
da

ན
na

པ
pa

ཕ
pha

བ
ba

ཨ
a

ཡ
ya

ཤ
śa

ཧ
ha

ཨ
a

ཨ
a

ཨ
a

དགོངས་བ་སྐྱུར་མི

gö dra gyur mi

ཤེས་རབ / අනුවණ / මෝඩයා / මෝඩකම / මුග්ධ / විකට

གླེན་རྒྱས་ཅན

len tak chen

අඥාන / අනුවණ / මෝඩ / මෝඩකම / මුග්ධ

ཨུ་ཌཡ

mauḍaiya — verb

ཆུ་ནང་སྦང་ནི

chu nang bang ni

གཤིས་སྒྲོད་ལྷ་བའི

shi chö lha bé

තෙත් / මුඩිය

གནམ་གཤིས་ངན་མ

nam shi nganam

තෙත් / මුඩිය

མ་བསྐམས་པའི

ma kam pé

තෙත් / මුඩිය

སྐོན་མ་བཟོ་ནི

lonam zo ni

ཆུ་ནང་སྦང་ས་སྦང་མ

chu nang bang bangsam

තෙත් / මුඩිය

སྒྲོད་ལམ་འཇམ་དྲགས་པའི་དོན

chö lam jam drak pé dön

තෙත් / මුඩිය

ཆར་ཆུ་འགོལ་བའི

char chu bölwé

තෙත් / මුඩිය

སྐོན་མ

lonam

තෙත් / මුඩිය / නැවුම්

ཨུ་ཏ་ར

mautaraā — noun

ཆབ་གསང་བསྡུས་པ

chap sang duspa

ཆུ

chu

ජල / මුත්‍ර

ཨུ་ཌ་ལ

maudala — noun

དངུལ

ngül

රිදී / මුදල්

ཏིག་རྒྱང

tik kyang

ཤོག་དངུལ

shok ngül

ཡོད་བཞིན་པ

yö zhin pa

གནས་བཞིན་པ

né zhin pa

མ་དངུལ་བྱིན་ནི

ma ngül jin ni

මුදල් / මූල්‍ය

རྒྱ་ནོར

gyu nor

අයිතිය / දේපල / ධනය / මුදල් / වෙල්ත් / සතුව / සමෘද්ධිය / සන්තකය

ཕྱེ་གྲམ

ché tram

ཏི་རུ

ti ru

ཨུ་ཌ་ཝ་ཁ་ཎ

maudavaāgaænaīmae — verb

ཉེན་སྲུང་འབད་ནི

nyen sung bé ni

ආරක්ෂා / ගැලවීම / බේරාගන්න / මුදවාගැනීමේ / සුරකින්න / හැර

ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པའི་ངོ་རྒྱན

trim sung gak pé ngo gyen

ආරක්ෂා / ආරක්ෂක / රැකවරණ / ගැලවීම / බේරාගන්න / මුදවාගැනීමේ / සුරකින්න / පළිහ

རྩེ་མོ་སྒོལ་ར

tsé mö söl ra

ආරක්ෂා / ආරක්ෂක / රැකවරණ / ගැලවීම / බේරාගන්න / මුදවාගැනීමේ / සුරකින්න / පළිහ

སྲུང་ར

sung ra

ආරක්ෂා / ආරක්ෂක / රැකවරණ / ගැලවීම / බේරාගන්න / මුදවාගැනීමේ / සුරකින්න / පළිහ

བསྲུང་ནི

sung ni

ආරක්ෂා / ආරක්ෂක / රක්ෂිතය / බේරාගන්න / පුබුදුවා / මුදවාගැනීමේ / පවත්වා / සංරක්ෂණය / සුරකින්න / පසුබට

སྐྱོག་སྐྱབས་འབད་ནི

sok kyap bé ni

ආරක්ෂා / ගැලවීම / බේරාගන්න / මුදවාගැනීමේ / සුරකින්න / හැර

སྐྱོག་སྐྱབས

sok kyap

ආරක්ෂා / ගැලවීම / බේරාගන්න / මුදවාගැනීමේ / සුරකින්න / හැර

ཉེན་ཐུབ

nyen tup

ආරක්ෂා / ආරක්ෂක / රැකවරණ / ගැලවීම / බේරාගන්න / මුදවාගැනීමේ / සුරකින්න / පළිහ

ཉེན་སྐྱོབ་འབད་ནི

nyen kyop bé ni

ආරක්ෂා / ගැලවීම / බේරාගන්න / මුදවාගැනීමේ / සුරකින්න / හැර

ཉེན་སྐྱོབ

nyen kyop

ආරක්ෂා / ආරක්ෂක / රැකවරණ / ගැලවීම / බේරාගන්න / මුදවාගැනීමේ / සුරකින්න / හැර / පළිහ

ཉེན་སྒྲོལ

nyen dröl

ආරක්ෂා / ගැලවීම / බේරාගන්න / මුදවාගැනීමේ / සුරකින්න / හැර

བསྐྱབ་ནི

kyap ni

ආරක්ෂා / ආරක්ෂක / රැකවරණ / ගැලවීම / බේරාගන්න / මුදවාගැනීමේ / සුරකින්න

ཀཀཱ་ནི

kak ni

අල්ලා / ආරක්ෂා / ආරක්ෂක / රැකවරණ / පරීක්ෂා / ගැලවීම / ගවේෂණය / ග්‍රරස්ත / ඝාතකයා / චෙක්පත / ජය / ටෙස්ට් / නතර / තහනම් / බේරාගන්න / බැන් / මුදවාගැනීමේ / වැළැක්වීම / නවත්වනවා / සුරකින්න / පහරක්

རྒྱལ་རྒྱགས

gyel tak

ආරක්ෂා / ආරක්ෂක / රැකවරණ / කුසලාන / කුසලානය / ගැලවීම / බේරාගන්න / බඳුන / බේසම / මුදවාගැනීමේ / සුරකින්න / පළිහ

སྦོ་བཟེད

bo zé

ආරක්ෂා / ආරක්ෂක / රැකවරණ / ගැලවීම / බේරාගන්න / මුදවාගැනීමේ / සුරකින්න / පළිහ

མཚོན་སྐྱབས

tsön kyap

ආරක්ෂා / ආරක්ෂක / රැකවරණ / ගැලවීම / බේරාගන්න / මුදවාගැනීමේ / සුරකින්න / පළිහ

དགྲ་ལི

dra li

ආරක්ෂා / ආරක්ෂක / රැකවරණ / ගැලවීම / බේරාගන්න / මුදවාගැනීමේ / සුරකින්න / පළිහ

ཨུ་དཱ་ར་ཀ

maudaraka — noun

སྦར་འཕྲུལ

par trül

ཨུ་དཱ་ར་ཎ་ཡ

maudaraṇaya — verb

གནོད་ཤོག་ལས་ངོ་པར་བཏབ་ནི

nyen shok lé ngo par tap ni

དཔེ་ཆ་སྦར་བཏབ་ནི

pé cha par tap ni

རྟགས་བཀལ་ནི

tak kel ni

ཨུ་དཱ་ར་ཎ་ཡ་ལ་ཆ་ཡ

ཨ

ཨ

ཨ

མུལ் *adv*

maula

དཱ་ཏོ་རང་

da to rang

ཨ་ཁལ் / ཨ་ཡིནི་ཡ / ཤེས་རབ་ / ཅིན་ཏམིན் / ཀེ་ལིན்ས / ཀ்ษ་ཎི་ཀཝ / ཕ་ཅཏ / མུལ் / ཝེ་ཁ་ཝཏ் / ནི་ཝ་ཤ་ཌི / ཝ་ཧཱ་ཡ / ཐུ་ཏུ་ས / ཧ་ཤ་ཡ་ཏ་ཡ

རེ་གཱ་ཐ

rek dra

དེ་མ་ཐ་ཀ་ཏུ

dé ma tak tu

ཨ་ཁལ் / ཨ་ཡིན்ིས / ཅིན་ཏམིன் / ཀེ་ལིན்ம / ཀ்ษ་ཎི་ཀཝ / ཕ་ཅཏ / ཝེ་ཁ་ཝཏ் / ཝ་ཧཱ་ཡ

དེ་ཁ་རང་

dé kha rang

ཨ་ཁལ் / ཨ་ཡིན்ིས / ཅིན་ཏམின் / ཀེ་ལின்ம / ཀ்ษ་ཎི་ཀཝ / ཕ་ཅཏ / ཝེ་ཁ་ཝཏ் / ཝ་ཧཱ་ཡ

ཆ་མེད་གཏང་ནི་

cha mé tang ni

ཨ་ཝ་ལ་ཀ / ཕ་ལ

ཀྲེ་གཱ་ཐ་བཏོན་ནི་

trek dra tön ni

ཀྲེ་གཱ་ནི་

trek ni

བཞར་ནི་

zhar ni

ཚ་ཎེར་བཏོན་ཏེ

tsa nger tön té

ཨ་ཁལ் / ཨ་ཡིན்ིས / ཅིན்ས / ཅིན்ས / ཅིன்ས / ཝ་ཧཱ་ཡ

རིག་གསར་གྱི

rik sar gyi

ཐ་ཐ / ཕ་ཅ / ཕ་ཅ / ཕ་ཅ / ཕ

ཚོ་ཅེན

tso chen

ཤ / ཕ / ཕ

ཚར་གཅིག་གུ

tsar chik gu

ཨ་ཁལ் / ཨ་ཡིན்ིས / ཅིன்ས / ཅིன்ས / ཅ / ཝ

ཧ་ས་ཐ

ha sak té

ཨ་ཁལ் / ཨ་ཡིན்ིས / ཅིன்ས / ཅ / ཝ

ཨ་ཏ་ལ

di tro lé rang

ཨ་ཁལ் / ཨ་ཡིན்ིས / ཅ / ཅ / ཝ

ཨ

gyok par

ཨ / ཨ / ཨ /

ཡོངས་རྫོགས་པའི

yong dzok pé

ཡོངས་རྫོགས་སྦེ

yong dzok bé

ཡོངས་ལ་ཤ

yong su dzok pé

ཁ་ཐོར་མ་ས་ཚངས

kha tor ma songam

ཡོངས་རྫོགས

yong dzok

ཡོངས་ལ

yong su

ཡ

ya

ཡ

ya

ཡ

*ya

མূලද্ৰව্যය *noun*

maūladaravayaya

རྨང་གཞི

mang zhi

පදනම / මූලික / මූලද්‌රව්‌යය

ཡན་ལག་ཆ་ཤས

yen lak cha shé

පංගු / කෑල්ලක් / දැන්වීම / මූලද්‌රව්‌යය / හවුල්

ཡན་ལག་གསོ་བོ

yen lak tsowo

རྩ་རྫས

tsa dzé

སྐོག་ཆས

lok ché

ཁམས

kham

අහංකාරය / මූලද්‌රව්‌යය / සෞඛ්‌ය

རྩོད་གནས

dö né

මූලද්‌රව්‌යය / නවාතැන්

ཆ་ཤས་གསོ་བོ

cha shé tsowo

བཙམ་གཞི

tsam zhi

මූලධර්‌මය *noun*

maūladharamaya

རང་རྒྱུས

rang tsuk

རྩ་དོན

tsa dön

རྣམ་གཞག་ གཞི་རྩ

nam zhak zhi tsa

මූල්‌ය *noun*

maūlaya

མ་དངུལ

ma ngül

དངུལ་རྩིས

ngül tsi

དངུལ་ལས

ngül lé

མ་དངུལ་བྱིན་ནི

ma ngül jin ni

මුදල් / මූල්‌ය

དངུལ་འབྲེལ

ngül drel

මූලාශ්‌රය *noun*

maūlaāśaraya

འཐོན་ས

tön sa

උල්පත / පිටවීම / මූල / මූලාශ්‌රය

རྒྱུ་ཁུངས

gyu khung

උල්පත / මූල / මූලාශ්‌රය / සම්‌පත්‌

འབྱུང་ཁུངས

jung khung

ආරම්‌භක / උල්පත / මූල / මූලාශ්‌රය / සම්‌භවය

འབྱུང་ས

jung sa

අදියර / උල්පත / තොටිල්ල / දැක්‌ම / දර්‌ශන / මූල / මූලාශ්‌රය

ཐོན་ཁུངས

tön khung

උල්පත / මූල / මූලාශ්‌රය / සම්‌පත්‌

මූලික *noun*

maūlaika

གཞི་རྩ

zhi tsa

අත්‌යවශ්‌ය / අවශ්‌යයි / පදනම / මූලික

གཞི་སྒར

zhi gar

පදනම / මූලික

གཞི་འགྱུར་གྱི

zhi gyam gyi

གཞི་མ

zhi ma

පදනම / මූලික

གཞི་རིམ་གྱི

zhi rim gyi

གཞི་རྟེན

zhi ten

පදනම / මූලික

གཞི་རྩེ

zhi tsé

පදනම / මූලික

གཞི་རྫས

zhi dzé

පදනම / මූලික

གཞི་རྟེན་གྱི

zhi ten gyi

රැඩිකල් / පදනම / මූලික / ප්‌රාථමික

གཞི

zhi

පදනම / මූලික / ශරීරය

རྩ་བའི

tsawé

රැඩිකල් / පදනම / මූලික / ප්‌රාථමික

རྩ་བ

tsawa

අඩි / පදනම / මූල / පළමු / මූලික / ප්‌රාථමික

ཉུང་མཐའི

nyung té

පදනම / මූලික

གནས་དོན

né dön

අනියම් / අහන්න / ඉල්ලුම / රැකියා / කාමරය / කේන්ද්‌රගත / ගිහි / තත්‌ත්‌වය / තේමාව / පේදුරු / දෙයක්‌ / පදනම / ද්‌රව්‌ය / මූලික / වැඩ / විෂය / වස්‌තුව / ව්‌යාපාරය / ව්‌යාපාරික / ව්‌යාපාරයක්‌ / පස / සංසිද්‌ධිය / ස්‌ථානය / හේතුව / ප්‌රියතම / ප්‌රශ්‌නය

རྨང་གཞི

mang zhi

පදනම / මූලික / මූලද්‌රව්‌යය

རྨང་གཞིའི

mang zhi

පදනම / මූලික / ප්‌රාථමික

འགྱམ

gyam

පදනම / මූලික

གཞི་ཨང་

zhi ang

පදනම / මූලික

འཛམ་རྟོང་རྟ

jam tong to

ආලෝක / ආලෝකවත්‌ / ඊසි / උචිත / කෙලින්‌ම / චාම් / දුබල / දිලිසෙන / දීප්‌තිමත්‌ / දුර්‌වල / මූලික / නිවැරදි / සරල / සුදුසු / පහසුවෙන්‌

ཨཱ་ཤ *noun*

maṛgayaā

དྲུང་འགྲོ

dündro

මෘගයා / සත්‌ව

སྐྱོག་ཆགས

sok chak

මෘගයා / සත්‌ව

སེམས་ཅན

sem chen

මෘගයා / සත්‌ව

དྲུང་འགྲོ་གཏུག་ཅན

dündro duk chen

මෘගයා / සත්‌ව

མི་གཏུག་དྲགས

mi duk drak

මෘගයා / සත්‌ව

ཨ་ཤ *adj*

maṛdau

ཤུགས་ཁྱུང་བའི

shuk chungwé

මෘදු / සුමට / සුමුදු / නිහතමානී

མངར་ཟས

ngar zé

පුඩිං / මෘදු / මිහිරි / සුමුදු

མངར་མོ

ngarmo

මෘදු / මිහිරි / සුමුදු

ཞིམ་རྟོག་རྟ

zhim tok to

මෘදු / මිහිරි / සුමුදු

མཉེན་ཁུག་ཅན

nyen khuk chen

මෘදු / නම්‌යශීලී / සුමුදු

ལྷོ་ལྷོ

lhö lhö

කම්‌මැලි / මෘදු / සුමට / සුමුදු / නිහතමානී

མཉེན་རྟོང་རྟ

nyen tong to

මෘදු / නම්‌යශීලී / සුමට / සුමුදු / නිහතමානී

ཤུགས་འཇམ་པའི

shuk jam pé

මෘදු / සුමට / සුමුදු / නිහතමානී

སོབ་སོབ

sop sop

මෘදු / සුමට / සුමුදු / නිහතමානී

སྟལ་མཐུན

tap tün

මෘදු / නම්‌යශීලී / සුමුදු

ཚུབ་དྲགས་མིན་པའི

tsup drak min pé

මෘදු / සුමට / සුමුදු / නිහතමානී

མཐུན་རུང

tün rung

මෘදු / නම්‌යශීලී / සුමුදු

བཀྱག་ཚ་མ་དྲགས་པའི

kyak tsa ma drak pé

මෘදු / සුමට / සුමුදු / නිහතමානී

ཟར་ཟུར་མེད་པའི

zar zur mé pé

මෘදු / සුමට / සුමුදු / නිහතමානී

ཏུམ་ཁྱུག་ཁྱུ

hum khyuk khyu

මෘදු / සුමට / සුමුදු

ཞི་བའི

zhiwé

මෘදු / සුමට / සුමුදු / සිවිල්‌ / නිහතමානී

ཡིད་འཕྲོག་པའི

yi trok pé

මෘදු / මිහිරි / සිත්‌ගන්‌නාසුලු / සුමුදු

མཛེས་ཏོག་ཏོ

dzé tok to

අලංකාර / මෘදු / මිහිරි / සුමුදු / සුන්දර

ཆར་པ་དང་རླུང་མ་མ་བུ

charpa dang lung ma ta bu

මෘදු / සුමට / සුමුදු / නිහතමානී

དམ་དམ་མེད་པའི

dam dam mé pé

මෘදු / සුමට / සුමුදු / නිහතමානී

མདངས་མ་ཆེ་བའི

dang ma chewé

මෘදු / සුමට / සුමුදු / නිහතමානී

འཇམ་ཁུག་ཁུ

jam chuk chu

දුබල / දුර්වල / මෘදු / සුමට / සුමුදු / නිහතමානී

དྲི་ཞིམ་པའི

dri zhim pé

මෘදු / මිහිරි / සුමුදු

བཀུག་བཏུབ་པའི

kuk tup pé

මෘදු / නම්‍යශීලී / සුමුදු

གཱ་དང་ཡང་བསྟན་བཏུབ་པའི

ga dang yang tün tup pé

මෘදු / නම්‍යශීලී / සුමුදු

རྒྱུར་བཅོས་འབད་བཏུབ་པའི

gyur chö bé tup pé

මෘදු / නම්‍යශීලී / සුමුදු

ཧན་ཏོང་ཏོ

hen tong to

මෘදු / මිහිරි / සමගිය / සුමට / සුමුදු

ཧིང་ས་ས

hing sang sa

උචිත / කපටි / කෙලින්ම / ක්ලීන් / දියර / ද්‍රව / මෘදු / මිහිරි / නිවැරදි / වඳ / පිරිසිදු / සුදුසු / සුමුදු

འཇམ་ཁུ

jam chu

මෘදු / සුමට / සුමුදු / නිහතමානී

འཇམ་དྲགས་པའི

jam drak pé

මෘදු / සුමට / සුමුදු / නිහතමානී

བྱམས་སྙིང་རན

jam nying chen

මෘදු / සුමට / සුමුදු / නිහතමානී

རྐེ་ཧན་པའི

ké hen pé

මෘදු / මිහිරි / සුමුදු

སྒྲ་འཇམ་པའི

dra jam pé

මෘදු / සුමට / සුමුදු / නිහතමානී

මෙට්ට *noun*

maeṭaṭa

འབོལ་གདན

böl den

කුෂන් / මෙට්ට

གྱིལ་གདན

gyip den

මෙතැන *adv*

maetaæna

ན་ལུ

na lu

ན

na

འདི་ཁར

di khar

ཨ་ན

a na

මෙතෙක් *adv*

maetaeka

ནམ་རང་ཨིན་རུང་

nam rang in rung

ඇඩ්රිනලීන් / කවදාවත් / කිසිදා / මෙතෙක් / සදහට / එන්ට

මෙනුව *noun*

maenauva

ཟས་ཏོ

zé to

මෙම *pron*

maema

གང་ཟག་གསུམ་པའི་མིང་ཚབ

gang zak sum pé ming tsap

එය / ඇය / ඔහු / බව / එමගින් / මෙම / වහන්සේ

མོའི་མིང་ཚབ

mö ming tsap

එය / ඇය / බව / එමගින් / මෙම / වහන්සේ

མོ

mo

එය / ඇය / බිරිඳ / බව / එමගින් / මෙම / වහන්සේ

མིང་ཚབ

ming tsap

එය / ඇය / බව / එමගින් / මෙම / වහන්සේ

ཁོ

kho

එය / ඇය / ඔහු / බව / එමගින් / මෙම / වහන්සේ

གཱ་འདི

ga di

එය / ඇය / කරන / බව / එමගින් / මෙම / වන / වහන්සේ

གཱ

ga

එය / ඇය / ඒ / කරන / කාවද / බව / එමගින් / මෙම / වන / වහන්සේ

འདི

di

එය / ඇය / බව / එමගින් / මෙම / වහන්සේ

དེ

dé

එය / ඇය / බව / එමගින් / මෙම / වහන්සේ

ཨམ་སུ

am su

එය / ඇය / බිරිඳ / බව / එමගින් / මෙම / වහන්සේ

ཁོ་ཎ་བུ

kho ta bu

එය / ඇය / බව / එමගින් / මෙම / වහන්සේ

මෙහෙයුම *noun*

maehaeyauma

སྐྱོན་རིག་ལས་སྤྱོད

lok rik lé chö

དམག་ལས

mak lé

ཚོང་རྫེ

tsong dé

මෙහෙයුම / සංගමය / සංගමයේ / සංසදය / සමාගම / සමාජය / ස්ථාවර

འཕྲུལ་སྤྱོད

trül chö

འཕྲུལ་ཆས་གཡོག་བཙུགས

trül ché yok tsuk

དྲག་སྤྱོད

drak chö

ལས་རྫེ

lé dé

ආයතනය / ඉන්ද්‍රිය / මෙහෙයුම / ප්‍රකාශනය

གཤག་བཅོས

shak chö

මෙහෙයුම / ශල්‍ය

ལས་སྤྱོད

lé chö

ལག་ལེན

lak len

අභ්‍යාස / ගැල්වීම / පරිචය / මෙහෙයුම / ව්‍යායාම / පුහුණු

བཀོལ་སྤྱོད

köl chö

අදාළ / භාවිතය / මෙහෙයුම / පාවිච්චි

ལས་རྫོར

lé jor

කාර්යභාරය / මෙහෙයුම / වැටලීම

මෙහෙවර *noun*

maehaevara

ཆོས་དོན་རྫེ་ཚོགས

chö dön dé tsok

དོན་གཅོད

dön chö

སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ

ku tsap tsok pa

དམིགས་ལུ

mik la

මේතාක් *adv*

maetaāka

རྩ་དང་སྤུ་ལས་རང་ཆུ་བུ

tsa dang pu lé rang ta bu

කවදාවත් / කිසිදා / මේතාක් / සදහට / එන්ට

རྩ་ལས

tsa lé

කවදාවත් / කිසිදා / මේතාක් / සදහට / එන්ට

དགག་པའི་ཚིག་ དཔེར་ན་ རྩ་བ་ལས་རང

gak pé tsik per na tsawa lé r

කවදාවත් / කිසිදා / මේතාක් / සදහට / එන්ට

මේද *adj*

maeda

ཏུམ་ཆོད་ཆོ

hum chop cho

ග්‍රීස් / මේද

ཚི་ལུ་ཁོག་ཁོ

tsi lu khok kho

ග්‍රීස් / මේද

ཨ

ཨ་ཁ

a kha

ཁ / ཁ / ཁ

ཨ་ཁ

a kha

ཁ / ཁ / ཁ

ཨ

a

ཁ / ཁ / ཁ

ཨ

a

ཁ / ཁ / ཁ

ཨ

*a

ཟླུན་པོ

lün po

ཨཥཱན / ཨཥཱན / ཨནུཝཎ / ཨནུཝཎ / ཛྱཱ་ཝ / མོཿඩ / མོཿඩཡ / མོཿඩකම / මොඩකම / මුග්ධ / මුග්ධ

ཙ་རྒས་མོ

tsa gasmo

ཨཥཱན / ཨནུཝཎ / མོཿඩයා / මොඩකම / මුග්ධ

මෝඩයා *noun*

maeāḍayaā

དགོད་བཟ་རྒྱུར་མི

gö dra gyur mi

ཨཥཱན / ཨནུཝཎ / མོཿඩයා / මොඩකම / මුග්ධ / විකට

ཙ་མ་ཚངས

tsa ma tsangam

ཨཥཱན / ཨནུཝཎ / མོཿඩයා / මොඩකම / මුග්ධ

ཙ་རྒས

tsa gé

ཨཥཱན / ཨནུཝཎ / ཨནུཝཎ / ཨནུཝཎ / ཨུཏཏུ / ཨུཏ་ཏ་ཏ་ཀ / ගර්විස් / ඝන / මෝඩ / මෝඩයා / මොඩකම / මොඩකම / මුග්ධ / මුග්ධ / මේදය / පිස්සු / පිස්සුව

ཙ་རྒས་མོ

tsa gasmo

ཨཥཱན / ཨནུཝཎ / මෝඩයා / මොඩකම / මුග්ධ

ཟླུན་པོ

lün po

ཨཥཱན / ཨཥཱན / ཨནུཝཎ / ཨནུཝཎ / ཛྱཱ་ཝ / මෝඩ / මෝඩයා / මොඩකම / මොඩකම / මුග්ධ / මුග්ධ

དཔོན་ཚུ་གི་དོན་ལུ

pön tsu gi dön lu

ཨཥཱན / ཨནུཝཎ / මෝඩයා / මොඩකම / මුග්ධ

මෝනිං *noun*

maeānaiṁ

དྲོ་པ

dro pa

ཨ་དྲོ

nga dro

මෝරා *noun*

maeāraā

རྒྱ་མཚོའི་ཉ་ཆེན་གྱི་རིགས་ཅིག

gya tsö nya chen gyi rik chik

ཤྭ་ཉ་ཆེན་ཡོར་མོ

shak nya chen yor mo

མགུ་འཇིད་རྒྱབ་མི

gu ji kyap mi

རྒྱ་མཚོའི་ཉ་ཆེན་གྱི་རིགས་ཅིག ཕྱི་འགྱུར་སྟོན་བྱེད་མི

gya tsö nya chen gyi rik chik

ལོག་པའི་གྲོས་སྟོན་ཐོག་ལས་རིན་གོང་ཁེལས་སྦྱོང་བཞུག་མི

lok pé drö tön tok lé rin gong

මෝල් *noun*

maeāla

གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས

go dur zhel dzom

මෝල් / වැඩමුළුව

འཕྲུལ་ཁང་

trül khang

මෝල් / වැඩමුළුව

བཟོ་བཅོ་ཁང་

zo cho khang

මෝල් / වැඩමුළුව

བཟོ་གྲ

zo dra

කර්මාන්ත / මෝල් / වැඩමුළුව

བཟོ་གྲ་ཁང་

zo dra khang

කර්මාන්ත / මෝල් / වැඩමුළුව

මෝල්ටි *noun*

maeālaṭa

ཚང་གི་གླུམ

chang gi lum

මෝස්තර *noun*

maeāsatara

དུས་བབས་བྱོན་ཆས

dü bap gyön ché

මෝස්තර / විලාසිතා

ལུགས་སོལ

luk söl

අභ්‍යාස / උත්සවය / පරිචය / පොදු / මෝස්තර / විලාසිතා / සුපුරුදු / සාමාන්‍ය / පුහුණු

ཡོངས་གྲགས་རྒྱ་ཆས

yong drak kyi ché

මෝස්තර / විලාසිතා

යකඩ *noun*

yakaḍa

ཕྱགས

chak

යකඩ / වානේ

དབྱར་ཏི

ur ti

දබ්‍යර්ති

දබ්‍යර්ති ක්‍රියාමි

ur ti kyap ni

යකඩ / මාධ්‍ය / පුවත්පත්

ཕྱགས་སྒྲོག ཀང་ཕྱགས་ལག་ཕྱགས་ཕ་ཏ

chak drok kang chak lak cha

යක්ෂයා *noun*

yakaṣayaā

ཐང་མ་ཆད་པར་འབད་མི

tang ma ché par bé mi

යක්ෂයා / යක්ෂයාගේ

སྤྲོ་བ་ཅན

trowa chen

යක්ෂයා / යක්ෂයාගේ / රසවත්

ཟ་འདྲེ

za dré

යක්ෂයා / යක්ෂයාගේ

སྤྲོ་བ་སྒོམ་སྐྱེད་མི

trowa bom kyé mi

අන්තවාදී / යක්ෂයා / යක්ෂයාගේ

བཀྲ་མ་ཤིས

tra ma shispa

කුප්‍රකට / යක්ෂයා / යක්ෂයාගේ

ཕལ་ཚིག་ནང་སྨན་སྲོལ་ཡོད་མི་གཅེས་མེད་སྒྲ་སྨན་པའི་དོན

pel tsik nang lap söl yö mi c

යක්ෂයා / යක්ෂයාගේ

མི་ངན

mi ngen

යක්ෂයා / යක්ෂයාගේ

མ་རབས

ma rap

යක්ෂයා / යක්ෂයාගේ

བདུད

dü

යක්ෂයා / යක්ෂයාගේ / සාතන්

གདོན

dön

අයහපත් / යක්ෂයා / යක්ෂයාගේ / රෝගාතුර / සවුත්තු

འདྲེ

dré

අයහපත් / යක්ෂයා / යක්ෂයාගේ / රෝගාතුර / සාතන් / සවුත්තු

යක්ෂයාගේ *noun*

yakaṣayaāgae

ཐང་མ་ཆད་པར་འབད་མི

tang ma ché par bé mi

යක්ෂයා / යක්ෂයාගේ

བདུད

dü

යක්ෂයා / යක්ෂයාගේ / සාතන්

ཟ་འདྲེ

za dré

යක්ෂයා / යක්ෂයාගේ

སྤྲོ་བ་ཅན

trowa chen

යක්ෂයා / යක්ෂයාගේ / රසවත්

སྤྲོ་བ་སྒོམ་སྐྱེད་མི

trowa bom kyé mi

අන්තවාදී / යක්ෂයා / යක්ෂයාගේ

བཀྲ་མ་ཤིས

tra ma shispa

කුප්‍රකට / යක්ෂයා / යක්ෂයාගේ

གདོན

dön

අයහපත් / යක්ෂයා / යක්ෂයාගේ / රෝගාතුර / සවුත්තු

མ་རབས

ma rap

යක්ෂයා / යක්ෂයාගේ

མི་ངན

mi ngen

යක්ෂයා / යක්ෂයාගේ

འདྲེ

dré

අයහපත් / යක්ෂයා / යක්ෂයාගේ / රෝගාතුර / සාතන් / සවුත්තු

ཕལ་ཚིག་ནང་སྨན་སྲོལ་ཡོད་མི་གཅེས་མེད་སྒྲ་སྨན་པའི་དོན

pel tsik nang lap söl yö mi c

යක්ෂයා / යක්ෂයාගේ

යටත් *adj*

yaṭata

འགན་ཁག་འབྲི་མི

gen khak tri mi

යටත් / වගකිවයුතු

གཞན་དབང་འཛུལ་བ

zhen wang dzülwa

ཐབས་མེད་རྩེས་སྒྲོད

tap mé tsi trö

ཤམ་ཁ་ལེན་པ

pam kha len pa

ཟླ་གཏད་རྩུགས་ཁ

lo té tsugsapa

ආරක්ෂිත / ආරක්ෂිතව / ඝන / යටත් / වගකිවයුතු

མགོ་སྒྲུར

go gur

යටත් / ප්‍රතිලාභ

འགན་ཁག་པོག་མི

gen khak pok mi

යටත් / වගකිවයුතු

འགན་ཁག་ཅན

gen khak chen

යටත් / වගකිවයුතු

གལ་ཅན

gel chen

අත්‍යවශ්‍ය / අවශ්‍යයි / අසාධ්‍ය / අර්ථය / අර්ථවත් / යටත් / තදබල / දරුණු / බරපතල / බරපතලකම / මහා / වගකිවයුතු / වැදගත් / වැදගත්කම / විශිෂ්ට / හදිසි / ප්‍රධාන

རྒྱ་རྐྱེན་འབད་བའི

gyu kyen bé bé

යටත් / වගකිවයුතු

යටතේ *noun*

yaṭatae

ཕོག་ལོག

ok lok

යටතේ / වසා / පහත

ཕོག་ལུ

ok lu

යටතේ / වසා / පහත

ཕོག་མ

ok ma

යටතේ / වසා / පහත

ཕ་མཛ་ས

ma sa

යටතේ / වසා / පහත

ཕོག་ཁྲོག

ok chok

යටතේ / වසා / පහත

ཕོག་གནས

ok né

යටතේ / වසා / පහත

ཕོག་ལས

ok lé

යටතේ / වසා / පහත

ཡཐཱར্ཐය *noun*

yathaārathaya

དངོས་གནས

ngö né

ආරක්ෂිත / යථාර්ථය / නිසැකවම / සැබෑ

མངོན་སུམ་གྱི

ngön sum gyi

යථාර්ථය / විශ්වාසවන්ත / නිශ්චල / සැබෑ / රියල්

ངོ་མ

ngo ma

අනුකූල / ඇත්ත / උග / උග්ර / උචිත / යථාර්ථය / යථාර්ථය / දැඩි / දුෂ්කර / පළමු / මුල් / වේදනාකාරී / විශ්වාසවන්ත / නිශ්චල / නිසි / සුදුසු / සැබෑ / රියල්

ངོ་མ

ngo ma

අනුකූල / ඇත්ත / උග / උග්ර / උචිත / යථාර්ථය / යථාර්ථය / දැඩි / දුෂ්කර / පළමු / මුල් / වේදනාකාරී / විශ්වාසවන්ත / නිශ්චල / නිසි / සුදුසු / සැබෑ / රියල්

དན་ལྷན་མེད་པའི

ngen lhé mé pé

යථාර්ථය / විශ්වාසවන්ත / නිශ්චල / සැබෑ / රියල්

གནས་ཡོད་པའི

né yö pé

යථාර්ථය / විශ්වාසවන්ත / නිශ්චල / සැබෑ / රියල්

ཁྱད་འཕགས་བཞེས་སྐྱོ

khyé pak zhé go

යථාර්ථය / විශ්වාසවන්ත / නිශ්චල / සැබෑ / රියල්

དོན་དམ

dön dam

ཡོད་བཞིན་པའི

yö zhin pé

නෑගි / යථාර්ථය / විශ්වාසවන්ත / වර්තමාන / නිශ්චල / සැබෑ / රියල්

ཡཐཱར্ཐවාදය *noun*

yathaārathavaādaya

དོན་དམ་རིང་ལུགས

dön dam ring luk

དངོས་མཚོང་རིང་ལུགས

ngö tong ring luk

དངོས་ཡོད་རིང་ལུགས

ngö yö ring luk

ཡཐཱར্ཐවාදී *adj*

yathaārathavaādaī

དོན་དམ་གྱི

dön dam gyi

དངོས་མཚོང་གི

ngö tong gi

དངོས་ཡོད་ཀྱི

ngö yö kyi

ཡན་ཏ་རཡ *noun*

yanataraya

འཕྲུལ་ཆས

trül ché

උපාංගය / උපකරණ / ෙමවලම් / යන්ත්රය

འཕྲུལ་འཁོར་ཨཱམ

trül khor am

දුම්රිය / එන්ජිම / යන්ත්රය

འཕྲུལ་འཁོར

trül khor

දුම්රිය / එන්ජිම / යන්ත්රය

འཕྲུལ

trül

རེལ་ལི་འཐེན་མི་འཕྲུལ་འཁོར

rel li ten mi trül khor

දුම්රිය / එන්ජිම / යන්ත්රය

འཕྲུལ་ཨཱམ

trül am

දුම්රිය / එන්ජිම / යන්ත්රය

ཡཝནནཱཊ *noun*

yavananaāṭa

སྐྱེལ་མི

kyel mi

གཏང་མི

tang mi

ཡཧཔཏ *adv*

yahapata

ལེགས་ཤོམ་སྦེ

lek shom bé

ඉස්තරම් / උගන්වයි / නිරෝගී / දක්ෂ / යහපත් / හොඳ / හොඳම

ཚགས་ཁར་ཚུདཔ་སྦེ

tsak khar tsudpa bé

උගන්වයි / නිරෝගී / දක්ෂ / යහපත් / හොඳ

යාචිඤාව *noun*

yaācañaāva

ཁ་ཐུན

kha tün

ඉල්ලුම / යාචිඤාව

སྨོན་ལམ

mön lam

ඉල්ලුම / යාචිඤාව

གསོལ་འདེབས

söl dep

අවශ්ය / අවශ්යතාව / අහන්න / ඉල්ලීම / ඉල්ලුම / කරුණාකර / කාරුණිකව / යාචිඤාව / නමස්කාරය / සතුටු / හිමිකම

ཞུ་གསོལ

zhu söl

ඉල්ලුම / යාචිඤාව

ཞུ་བ

zhuwa

අවශ්ය / අවශ්යතාව / අහන්න / ඉල්ලීම / කරුණාකර / කාරුණිකව / යාචිඤාව / සතුටු / හිමිකම

යාඩ් *noun*

yaāḍa

ཁྲིམས་ཁང

trim khang

අධිකරණය / මළුව / යාඩ්

ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས

trim kyi dün sa

අධිකරණය / මළුව / යාඩ්

ཤག་སྐོར

shak kor

අධිකරණය / මළුව / යාඩ්

ཁྱམས་ར

khyam ra

අධිකරණය / මළුව / යාඩ්

རྡོ་གཅལ

do chel

අධිකරණය / පදික / මළුව / යාඩ්

རྩེ་ར

tsé ra

අධිකරණය / කරළියේ / ක්රීඩාංගනය / මළුව / යාඩ්

ཕོ་བྲང

po drang

අධිකරණය / මළුව / යාඩ්

ཡཱིས་ཏ *noun*

yaīsaṭa

ཚང་གི་སྒྲན་སོགས

chang gi men sok

ཕབས

pap

ཡུཀ་ཏཱིཡ *noun*

yaukataiya

དྲང་བདེན

drang den

අඛණ්ඩතාවය / අධිකරණ / අවංක / යුක්තිය

དྲང་ཁྲིམས

drang trim

අධිකරණ / යුක්තිය

ཡུགདཱིཝཡཊ *verb*

yaugadaivaiyaṭa

སྐུད་པ་ཟ་བུ

kudpa ta bu

སྐྱ་བསྐོང་ནི

kya gong ni

མདུད་ཕོད་བཏབ་ནི

dü pö tap ni

ཡུགདཱིཝཡཊ

tsa gong ni

ཡུགཡ *noun*

yaugaya

བསྐལ་པ

kel pa

අවස්ථාවේ / කාලය / කාලගුණ / යුගය / වේලාව / වයස්ගත

ཅུད་མེད་ཀྱི་བྲ་ཐུག

bü mé kyi da trak

අවස්ථාවේ / කාලය / කාලගුණ / යුගය / පේදුරු / වේලාව / වයස්ගත

ཅུད་མེད་ཀྱི་བྲ་ཐུག ཨིང་ལིཥ་གི་ཡིག་ཚགས

bü mé kyi da trak ing lisha gi

අවස්ථාවේ / කාලය / කාලගුණ / යුගය / පේදුරු / වේලාව / වයස්ගත

ཅུད་མེད་ཀྱི་བྲ་ཐུག ཨིང་ལིཥ་གི་ཡིག་ཚགས

bü mé kyi da trak ing lisha gi

අවස්ථාවේ / කාලය / කාලගුණ / යුගය / පේදුරු / වේලාව / වයස්ගත

གནམ་གཤིས

nam shi

අවස්ථාවේ / කාලය / කාලගුණ / යුගය / වේලාව / වයස්ගත

ལོ་ཚད

lo tsé

අවස්ථාවේ / කාලය / කාලගුණ / යුගය / වේලාව / වයස / වයස්ගත

ལོ

lo

අවස්ථාවේ / කාලය / කාලගුණ / යුගය / වේලාව / වසර / වයස / වයස්ගත / වාර්ෂිකව

སྐྱེས་ལོ

kyé lo

අවස්ථාවේ / කාලය / කාලගුණ / යුගය / වේලාව / වයස / වයස්ගත

དུས་ཚོད

dü tsö

පැය / අනතුර / අවස්ථාව / අවස්ථාවේ / ඉතා / උසස් / කාලය / කාලගුණ / කන්නයේ / යුගය / දින / දිනය / පේදුරු / ලැබුණ / මහා / වේලාව / වයස්ගත / සැසිය / රැස්වීම / හේතුව / ප්රධාන

དུས་ཚད

dü tsé

අවස්ථාවේ / කාලය / කාලගුණ / යුගය / වේලාව / වයස / වයස්ගත

དུས་རབས

dü rap

අවස්ථාවේ / කාලය / කාලගුණ / යුගය / වේලාව / වයස / වයස්ගත / සියවසේ

དུས་བསྐལ

dü kel

අවස්ථාවේ / කාලය / කාලගුණ / යුගය / වේලාව / වයස්ගත

ཆུ་ཚོད

chu tsö

පැය / අවස්ථාවේ / කාලය / කාලගුණ / යුගය / වේලාව / වයස්ගත

དུས་ཡུན

dü yün

අභ්යවකාශ / අවස්ථාවේ / කාලය / කාලගුණ / කාමරය / යුගය / තත්ත්වය / පේදුරු / වේලාව / වයස්ගත / සැසිය / ස්ථානය / රැස්වීම

དུས་སྐབས

dü kap

අනතුර / අවස්ථාව / අවස්ථාවේ / කාලය / කාලගුණ / යුගය / පරිච්ඡේදය / දින / පේදුරු / වේලාව / වයස්ගත / හේතුව

ཡཱུ་ཏཱུ *prep*

yautau

ཁར

khar

අතහැර / අවදි / ඇතුලට / ඉවතට / ඉහත / ඔස්සේ / කට / නැඟිට / යුතු / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මත / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

ལུ

lu

අතහැර / අභ්යන්තර / අවදි / ඇතුලට / ඉවතට / ඉහත / ඔස්සේ / කට / කිරීම / නැඟිට / යුතු / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මත / මැදින් / විසින් / සිට / සඳහා / සමග / සමඟ / සම්බන්ධීකරණය / හරහා

སྐོར་ལས

kor lé

ෙපෙ / අතහැර / අවදි / ඇතුලට / ඉහත / කට / ගැන / නැඟිට / යුතු / දී / දක්වා / මත / එරෙහි

སྐབས་ལུ

kap lu

අතහැර / අවදි / ඇතුලට / ඉහත / කට / නැඟිට / යුතු / දී / දක්වා / මත

བསྒང་ལུ

gang lu

අතහැර / අවදි / ඇතුලට / ඉහත / කට / නැඟිට / යුතු / දී / දක්වා / මත

ལ་སོགས་པ་བཟུམ

la sok pa zum

අතහැර / අවදි / ඇතුලට / ඉහත / කට / නැඟිට / යුතු / දී / දක්වා / මත

ཡུདྡ་ཧཡ *verb*

yaudadhaya

འབད་བརྩོན་བསྐྱེད་ནི།

bé tsön kyé ni

ཨ་རཱ་ཛ / ཡུདྡ་ཧ / ཟ་ཏ

དམག་འཛིང་

mak dzing

ཨ་རཱ་ཛ / ཡུདྡ་ཧ / ཟ་ཏ

དམག་འཕྲུག་ཕྱད་མདའ

mantruk ché da

འཐབ་འཛིང་

tap dzing

ར་ཎ་ཌ / ཡུདྡ་ཧ / ཟ་ཏ

དམག་འཐབ་ནི།

mak tap ni

ཨ་རཱ་ཛ / ཡུདྡ་ཧ / ཟ་ཏ

དམག་འཐབ

mak tap

ཨ་རཱ་ཛ / ཀ་རི་ཡཱ་མཱ་ཀ་ར / ར་ཎ་ཌ / པ་ཏ་ཏ / ཡུདྡ་ཧ / ཕི་ཡ་བ་ར / ཕི་ཡ་ལི་ལ / ཟ་ཏ

དམག་རྒྱབ་ནི།

mak kyap ni

ཨ་རཱ་ཛ / ར་ཎ་ཌ / ཡུདྡ་ཧ / ཟ་ཏ

དམག་འཛིང་འབད་ནི།

mak dzing bé ni

ཨ་རཱ་ཛ / ཡུདྡ་ཧ / ཟ་ཏ

ཁ་ཤཱ་ཀ

kha shak

ཀ་ཏི་ཀཱ་ཝ / ར་ཎ་ཌ / ཏ་ཀ་ཡ / ཡུདྡ་ཧ / མ་ཏ་ཞེ་དཔྱད / ཝི་བཱ་དཡ / ཟ་ཏ

རྐེད་བཤད་རྒྱབ་ནི།

ké shé kyap ni

ཡུདྡ་ཧ / ཟ་ཏ

རྐེད་བཤད་འཛིང་ནི།

ké shé dzing ni

ཡུདྡ་ཧ / ཟ་ཏ

འགྲན་བསྡུར

dren dur

ཨ་རཱ་ཛ / ཨ་ཞུ་ཐུམ / ར་ཎ་ཌ / ཏཱ་པ་ཡ / ཏ་ར་ཁ་ཀཱ་ར་ཏ་ཝ་ཡ / ཏ་ར་ཁ་ཡ / ཡུདྡ་ཧ / ཟ་ཏ / ས་མ་ག་མཱི་ཝ / ས་མཱ་ན་ཏ་ར

གདོང་ལེན

dong len

ར་ཎ་ཌ / ཡུདྡ་ཧ / ཟ་ཏ

དམག་འཕྲུག་ དམག་འཛིང་

mantruk mak dzing

ར་ཎ་ཌ / ཡུདྡ་ཧ / ཟ་ཏ

འབད་བརྩོན

bé tsön

ཨ་རཱ་ཛ / ཀཱ་ར་ཡ་ཧཱ་ར་ཡ / ཀ་ཪྨ་མཱ་ན་ཏ / ཡུདྡ་ཧ / ཟ་ཏ

འབད་རྩོལ

bé tsöl

ཀཱ་ར་ཡ་ཧཱ་ར་ཡ / ཅེས་ཀྱི / ར་ཎ་ཌ / ཡུདྡ་ཧ / ཝི་ཤཱ་ག་ཡ / ཟ་ཏ

གདོང་ལེན་དཔག་པོ

dong len drak po

ཡུདྡ་ཧ / ཟ་ཏ

ཡཱུ་ཌེ་ཝ *adj*

yaudaeva

ཡ་ཧུ་ད་པའི

ya hu da pé

ཡ་ཧུ་ད་པ

ya hu da pa

དང་ཕྱེ་ཨི་སི་རེལ་རྒྱི་མི་རྒྱུ

dang pü isi rel gyi mi gyü

རྗིའུ་གི

jiu gi

རྗིའུ

jiu

ཡཱུ་ནཱ་ཡཻ་ཊ *verb*

yaunayaiṭa

གཅིག་ཁར་བསྡོམ་ནི།

chik khar dom ni

གཅིག་ཁར་འཚོག་ནི།

chik khar tsok ni

ཡཱུ་ནཻ་ཊཻ *noun*

yaunaiṭai

གཅིག་མཐུན

chik tün

ཏཱ་ཀ་ཀ་ཡ / ཡཱུ་ནཻ་ཊཻ

གཅིག་སྡོམ

chik dom

ཏཱ་ཀ་ཀ་ཡ / ཏཱ་ཀཱ་ཕཎ་ཌ / ཏཱ་ཀཱ་ཕཎ་ཌ་ཏཱ་ཝ་ཡ / ཡཱུ་ནཻ་ཊཻ / ས་ཾ་ག་མ་ཡ

གཅིག་སྒྲིལ

chik dril

ཏཱ་ཀ་ཀ་ཡ / ཏཱ་ཀཱ་ཕཎ་ཌ / ཏཱ་ཀཱ་ཕཎ་ཌ་ཏཱ་ཝ་ཡ / ཡཱུ་ནཻ་ཊཻ

ཡཱུ་རེ་ནཻ་ཡ་མ *noun*

yauraenaiyama

ཡུ་རེ་ནི་ཧམ

yu ré niam

ཡཱུ་ཝ་ལ་ཀ *noun*

yauvalaka

དཀ་པ་ཅིག

dak pa chik

གཉིས

nyi

ཌེ་ཀ / ཌེ་ཀ / ཡ་ལ་ཀ

ཟུང

zung

ཚ

cha

ཡཱུ་ཞ *noun*

yauṣa

ཕོ་བའི་ནང་ཡོད་མེ་བཞེས་སྐོ་བཞུ་ནི་ཁུ

powé nang yö mi zhé go zhu

བཞུ་ཁུ

zhu chu

ཤིང་ནང་གི་ཁུ

shing nang gi chu

ཤིང་སྐྱེད་ཁུ

shing kyé chu

ཤིང་འབྲས་ཀྱི་ཁུ་བ

shing dré kyi khuwa

ཤིང་ཁུ

shing khu

ཡཱ *adj*

yaeā

ག་ནི་ཡང་མེད་པ

ga ni yang medpa

ཡཱ / ཅི་སིས་པ / རིན་ཆེན / ཏ་ར་ཁ / ཤཱུ་ན་ཏ / ནི་ཥྐ་ཕ / ཧིས / ཧིས་ཆ

སྟོང་ཉིད

tong nyi

ཡཱ / ཅི་སིས་པ / རིན་ཆེན / ཏ་ར་ཁ / ནི་ཥྐ་ཕ / ཧིས / ཧིས་ཆ

སྟོང་མ་བཟོ་ནི།

tongam zo ni

ཡཱ / རིན་ཆེན / ཧིས / ཧིས་ཆ

སྟོང་མ་བཏོན་ནི།

tongam tön ni

ཡཱ / རིན་ཆེན / ཧིས / ཧིས་ཆ

སྟོང་མ་འགྱུར་ནི།

tongam gyur ni

ཡཱ / རིན་ཆེན / ཧིས / ཧིས་ཆ

སྟོང་མ

tongam

ཡཱ / རིན་ཆེན / ཧིས / ཧིས་ཆ

སྟོང་པའི་རང་བཞིན

tong pé rang zhin

ཡཱ / ཅི་སིས་པ / རིན་ཆེན / ཏ་ར་ཁ / ནི་ཥྐ་ཕ / ཧིས / ཧིས་ཆ

སྟོང་པ་ཉིད

tong pa nyi

ཡཱ / རིན་ཆེན / ཧིས / ཧིས་ཆ

སྟོང་པ

tong pa

ཡཱ / ཡཱ / ཅི་སིས་པ / རིན་ཆེན / རིན་ཆེན / ཏ་ར་ཁ / ཤཱུ་ན་ཏ / ནི་ཥྐ་ཕ / ཧིས / ཧིས / ཧིས་ཆ / ཧིས་ཆ

སྟོང་པ

tong pa

ཡཱ / ཡཱ / ཅི་སིས་པ / རིན་ཆེན / རིན་ཆེན / ཏ་ར་ཁ / ཤཱུ་ན་ཏ / ནི་ཥྐ་ཕ / ཧིས / ཧིས / ཧིས་ཆ / ཧིས་ཆ

ས་མས་ཡེངས་པའི

sem yeng pé

ཡཱ / རིན་ཆེན / ཧིས / ཧིས་ཆ

ས་མས་སྟོང

sem tong

ཡཱ / རིན་ཆེན / ཧིས / ཧིས་ཆ

ས་སྟོང་ཡོད་པའི

sa tong yö pé

ཡཱ / རིན་ཆེན / ཧིས / ཧིས་ཆ

ནང་སྟོང

nang tong

ཡཱ / རིན་ཆེན / ཧིས / ཧིས་ཆ

མ་ཚངས

ma tsangam

ཡཱ / ཨ་ས་ཁ / རིན་ཆེན / ཧིས / ཧིས་ཆ

ཕྱག་དར

chak dar

ཡཱ / རིན་ཆེན / ཧིས / ཧིས་ཆ

ག་ཡང་མེད་པ

ga yang medpa

ཡཱ / རིན་ཆེན / ཧིས / ཧིས་ཆ

མ་སྤྱོད་པ

ma chodpa

ཡཱ / རིན་ཆེན / ཧིས / ཧིས་ཆ

དོན་ལུང་མ་མེད་པ

dön khung medpa

ཡཱ / རིན་ཆེན / ཧིས / ཧིས་ཆ

འཐོན་འགྱོ་ནི།

tön gyo ni

ཡཱ / རིན་ཆེན / ནི་བཱ་ཎ / ཧིས / ཧིས་ཆ

ཡཻ་ཡཱ *noun*

yaeāgaā

ལྷས་སྐྱོང

lü jong

ཨཥ་ཊ་ཡ / ཡཻ་ཡཱ / པ་རི་ཙ / ཝི་ཡ་ཡཱ་ཨ

རྩ་ལུང་འཕྲུལ་འཁོར

tsa lung trünkhor

སྒོམ་སྐྱོང

gom jong

ཡོ་ག

yo ga

ཡོ་ཛནཱ་བ། *noun*

yaeājanaāva

གཡོ་འགུལ

yo gül

ཡོ་ཛནཱ་བ / ཕྱི་ལན / ཚོང་བ

སེམས་ཤུགས

sem shuk

ཨ་ཝཤ / ཡོ་ཛནཱ་བ / ཤེས་ཡོན་ཅན / ཁེངས / ཁྱད་ཆོས

དངོས་པ

ngé pa

ཡོ་ཛནཱ་བ / ཁེངས / ཁྱད་ཆོས

དངོས་གཏན

ngé ten

ཨ་ཀར་ཤིན / ཨ་ཀར་ཤིན་ཏུ / ཡོ་ཛནཱ་བ / ཁེངས / ཁ་ཤར་ཏེ / ཁྱད་ཆོས / ཧ་ལམ

ཉིང་རྒྱས

nying rü

ཀར་མཱན / ཡོ་ཛནཱ་བ / ཁེངས / ཁྱད་ཆོས

སྤར་ནི

par ni

ཨ་ལོ་ཀཝཏ / ཡོ་ཛནཱ་བ / ཕྱི་ལན / ཚོང་བ

སྤོ་ནི

po ni

ཡོ་ཛནཱ་བ / ཕྱི་ལན / ཚོང་བ

ཕུལ་འདོད

pül dö

ཕུལ་ནི

pül ni

རིན་དངུལ

rin ngül

བཤད་ནི

shé ni

ཀྱེན་ཡོ་ཛནཱ་བ / ཡོ་ཛནཱ་བ / ཕྱི་ལན / ཚོང་བ / ཟླ་ཁ་ཤས / ཁ་ལུར་ཤ

སོར་ནི

sor ni

ཡོ་ཛནཱ་བ / མཱ་རུ / ཚད / ཕྱི་ལན / ཕྱིར་ཟློག / ཝེ་ནཱ་ཡ / ཚོང་བ

ཐག་གཅོད

tak ché

ཡོ་ཛནཱ་བ / ཁེངས / ཁྱད་ཆོས

ཐག་ཆོད

tak chö

ཡོ་ཛནཱ་བ / ཁེངས / ཁྱད་ཆོས

གཏན་འབེབས་བཟོ་བ

ten bep zowa

ཡོ་ཛནཱ་བ / ཁེངས / ཁྱད་ཆོས

རྩོད་འགྲིས

tsö drik

ཡོ་ཛནཱ་བ / ཁེངས / ཁྱད་ཆོས

ལས་ཚོགས

lé tsok

ཡོ་ཛནཱ་བ / ཕྱི་ལན / ཚོང་བ

ཞུ་ནི

zhu ni

ཨ་ཛཱ / ཨ་ཝཤ / ཨ་ཝཤ་ཏཱ་ཝ / ཨ་ཧཱ་ན / ཕྱེ་ལྕོ / ཀ་རུ་ཎཱ་ཀ་ར / ཀཱ་རུ་ཎི་ཀ་ཝ / ཡོ་ཛནཱ་བ / ཧཱ་ཝི་ཏ་ཡ / ཕྱི་ལན / ཕ་ཝ་ཅི་ཝཱ / ཚོང་ལས / ཕ་ཏུ་ཏུ / ཧི་མི་ཀ་མ / ཕ་ར་ཤ་ན་ཡ

ཛ་བཞག ཤུར་སོར

ja zhak gyur sor

ཡོ་ཛནཱ་བ / ཕྱི་ལན / ཚོང་བ

ཁྲོད་ནི

trö ni

ཀཱ་ཡ་ན / ཡོ་ཛནཱ་བ / ཟླ་ཁ

དང་ལེན་འབད་ནི

dang len bé ni

ཨ་ནུ་ག་ཏ་ན / ཡོ་ཛནཱ་བ / ཕྱི་ལན / ཚོང་ལས

འབད་འདོད

bé dö

འཕྲིལ་ནི

bül ni

ནང་འགྲིས

nang drik

ཡོ་ཛནཱ་བ / ཁེངས / ཁ་ཤར་ཏེ / ཁ་ཤ་ཡ / ཕ་ཏི་ཥ་ཡ / ཕ་ཏི་ཥ་ཏ / ཨ་ཏ / ཨ་ཏ / ཨ

རཏཱ་ཝ *noun*

raṭaāva

དཔེ་བཤད

pé shé

ཨাদর্শ / རཏཱ་ཝ / ནི་ཡཱ་ཌི

བཟོ་བཀོད

zo kö

ཨাদর্শ / རཏཱ་ཝ / ནི་ཡཱ་ཌི / ཟིལ་ཟུན

དཔྱེ་ཁྱད་འབད་མི

yé ché bé mi

ཨাদর্শ / རཏཱ་ཝ / ནི་ཡཱ་ཌི

དཔེར་བརྗོད

per jö

ཨাদর্শ / རཏཱ་ཝ / ནི་ཡཱ་ཌི

ཁྱེ

ché

ཨাদর্শ / རཏཱ་ཝ / ནི་ཡཱ་ཌི

དཔེ་ཚད

pé tsé

ཨাদর্শ / རཏཱ་ཝ / ནི་ཡཱ་ཌི / ཏིད་ཀྱི

དཔེ་རིས

pé ri

ཨাদর্শ / རཏཱ་ཝ / ནི་ཡཱ་ཌི

དཔེ

pé

པཾ་ཀུ / ཨাদর্শ / ཀཽ་ལྕགས / རཏཱ་ཝ / པ་རཎ / པེན་ཏཱ་ཀ / ནི་ཡཱ་ཌི / ཌཱ་ཝི་ཌི / ཏིད་ཀྱི / ཧ་ཝུ་ལ

མེག་དཔེ

mik pé

ཨাদর্শ / རཏཱ་ཝ / ནི་ཡཱ་ཌི

མ་དཔེ

ma pé

ཨাদর্শ / རཏཱ་ཝ / ནི་ཡཱ་ཌི

འདྲ་གཟུགས

dra zuk

ཨাদর্শ / རཏཱ་ཝ / ནི་ཡཱ་ཌི

བཟོ་ནམ

zo nam

ཨাদর্শ / རཏཱ་ཝ / ནི་ཡཱ་ཌི / ཉིཔ་ཡུམ / ཤ་ཝ་རཱ་པ་ཡ་ཀ / ཧཱ་ཌ་ཡ

དཔེ་གཞི

pé zhi

ཨাদর্শ / རཏཱ་ཝ / ནི་ཡཱ་ཌི

རཏཱ *noun*

raṭae

པ་ཡུལ

pa yül

ཨིཌམ் / ལྷོ་ཀ / རཏཱ / པམ་ཝཱི / ཨ་ལི་ཁ་ཝ / ཟཱ་ཝ / པ་ར་དེ་ཤ

ས་གཞི

sa zhi

ཨིཌམ் / ལྷོ་ཀ / རཏཱ / པམ་ཝཱི / པ་ར་དེ་ཤ

མཐའ་རྒྱུ

ta zur

ཨིཌམ் / ཀ་པ / ལྷོ་ཀ / རཏཱ / པམ་ཝཱི / ཏ་ར་ཥ་ཊ / པ་ར་དེ་ཤ

ས་ཁོང

sa khong

ཨ་ཌི་ཡ་ཝ་କାଶ / ཨིཌམ் / ཀ་ལ་པ་ཡ / ཀ་ལ་པ་ཡ / ལྷོ་ཀ / ཀ་ཨ་ཝ་ར / ཀ་ཥེ་ཏ་ར / ཀ་ཥེ་ཏ་ར / ཛ་ཏི་ཡ / རཏཱ / ཏཏ་ཏ་ཝ་ཡ / ད་ཀ་ཨ / ད་ཤ / ཨ་ཡ / ས་ཐཱ་ན་ཡ / པ་ར་དེ་ཤ

ས

sa

ཨིཌམ் / ལྷོ་ཀ / རཏཱ / པམ་ཝཱི / ཨ་ཝ་ཅི / ཝི་ཌེ་ས / པ་ས / པ་ར་དེ་ཤ

ཨངའ་ཕྱེ

nga dé

ཨིཌམ் / ཀ་ལ་པ་ཡ / ཤ་ཡ / རཏཱ / ཏཏ་ཏ་ཝ / ཏཏ་ཝ / པ་ཎ་ཏ / ཨ་ཏ་པི་ཏ / པ་ར་དེ་ཤ

ལུང་ཕྱོགས

lung chok

ཨིཌམ் / ཀ་ལ་པ་ཡ / རཏཱ / ཨ་ཏ་པི་ཏ / པ་ར་དེ་ཤ

ལིང

ling

ཨིཌམ் / ཀ་ལ་པ་ཡ / ཀ་ལ་པ་ཡ / རཏཱ / ཨ་ཡ / ཨ་ཏ་པི་ཏ / པ་ར་དེ་ཤ

གྲོང་གསེབ

drong sep

ཨིཌམ் / ལྷོ་ཀ / ཀ་ཥེ་ཏ་ར / ཀ་ཡ་ཝ / ར་ཏ / རཏཱ / པམ་ཝཱི / པ་ར་དེ་ཤ

རྒྱལ་ཁབ

gyel khap

ཨ་ཌི་ཥ་ཡ / ཨིཌམ் / ལྷོ་ཀ / ཀ་ཥེ་ཏ་ར / ཛ་ཏི་ཡ / ཤ་ཡ / ཤ་ཡ / ཤ་ཡ / ར་ཏ / ཏཏ་ཏ་ཝ / ཏཏ་ཝ / པ་ཎ་ཏ / ཨ་ཏ་པི་ཏ / པ་ར་དེ་ཤ

ཨངའ་ཁོང

nga khong

ཨིཌམ் / ལྷོ་ཀ / ཀ་ཀ་ཥ / ཛ་ཏི་ཡ / ར་ཏ / ས་ཡ / པ་ར་དེ་ཤ

རཎ་ཌཱ *noun*

raṇaḍau

རྩོ་པ

tsö pa

ཀ་ཏི་ཀ་ཝ / ཤ་ཎ / ཏ་ཀ / ཨ་ཏ་ཧེ་ད / ཝི་ཝ་ཌ

འཐབ་འཁྲུག

tap truk

ཤ་ཎ / ཨ་ཏ་ཧེ་ད / ཝི་ཝ་ཌ / ཟ་ཏ

འཐབ་རྩོ

tap tsö

ཀ་ཏི་ཀ་ཝ / ཤ་ཎ / ཏ་ཀ / ཝི་ཝ་ཌ

རྩོ་འགྲན

tsö dren

ཀ་ཏི་ཀ་ཝ / ཤ་ཎ / ཏ་ཀ / ཝི་ཝ་ཌ

འཐབ་འཛིང

tap dzing

ཤ་ཎ / ཡུ་ད་ཧ / ཟ་ཏ

རྩོ་ཉོག

tsö nyok

ཤ་ཎ / ཨ་ཏ་ཧེ་ད / ཝི་ཝ་ཌ

མ་འགྲིག

ma drik pa

ཤ་ཎ / ཨ་ཏ་ཧེ་ད / ཝི་ཝ་ཌ

དམག་འཁྲུག

mantruk

ཤ་ཎ / ཡུ་ད་ཧ / ཟ་ཏ

འཐབ་འཁྲུག

tap truk

ཤ་ཎ / ཨ་ཏ་ཧེ་ད / ཝི་ཝ་ཌ / ཟ་ཏ

རྩོ་ལྡེང

tsö leng

ཤ་ཎ / ཝི་ཝ་ཌ

ཉོག་བཤད

nyok shé

ཀ་ཏི་ཀ་ཝ / ཤ་ཎ / ཨ་ཏ་ཧེ་ད

དམག་རྒྱབ

mak kyap

ཨ་ཏ་ཧ / ཤ་ཎ / ཡ་ཏ / ཟ་ཏ

ཁ་འཐབ

kha tap

ཤ་ཎ / ཨ་ཏ་ཧེ་ད / ཝི་ཝ་ཌ / ཟ་ཏ

ཁ་ཤག

kha shak

ཀ་ཏི་ཀ་ཝ / ཤ་ཎ / ཏ་ཀ / ཡ་ཏ / ཨ་ཏ་ཧེ་ད / ཝི་ཝ་ཌ / ཟ་ཏ

འཛིང

dzing

ཀ་ཏི་ཀ་ཝ / ཤ་ཎ / ཨ་ཏ་ཧེ་ད

འགྲན་བསྡུར

dren dur

ཨ་ཏ་ཧ / ཨ་ཎ་ཡ / ཤ་ཎ / ཏ་པ་ཡ / ཏ་ར་ཀ་ཀ་ར་ཏ་ཝ / ཏ་ར་ཁ་ཡ / ཡ་ཏ / ཟ་ཏ / ས་ཨ་ག་ཨ / ས་ཨ་ཡ / ས་ཨ་ཏ་ར

གདོང་ལེན

dong len

ཤ་ཎ / ཡ་ཏ / ཟ་ཏ

འབད་རྩོལ

bé tsöl

ཀ་ར་ཡ་ཧ་ར / ཏ་ཟ / ཤ་ཎ / ཡ་ཏ / ཝི་ཧ་ཀ / ཟ་ཏ

དམག་འཐབ

mak tap

ཨ་ར་ཀ / ཀ་ཡ / ཨ་ཡ / ཤ་ཎ / ཕ་ན / ཡ་ཏ / ཕ་ཡ / ལ / ལ / ཟ་ཏ

རཏུ *noun*

ratau

ཚོས་གཞི་དམར་པོ

tsö zhi marpo

ཁྲག་མདོག་ དམར་པོའི་རིང་ལུགས་དང་ འགྲེལ་ཕྱོ

trak dok mar pö ring luk dan

དམར་པོ

marpo

དམར་པོའི་རིང་ལུགས་པ

mar pö ring luk pa

ཁྲག་མདོག

trak dok

རཏ་ཀུ་ཤ *noun*

radagaurau

ཡེ་ཤུ་ལ

yé shü lam

ཕ / ཕ་ཡ / ཏ / ཏ / ཤ / ཤ / ཤ

రసయయి *noun*

rasayayai

མཛུག་ཚིག་བསྐོར་བའི་རྒྱན་རྩོམ

juk tsik korwé gyen tsom

కవి / రసయయి

མཚུངས་སྒྲ་ཅན་གྱི་སྙན་རྩོམ

tsung dra chen gyi nyen tso

కవి / రసయయి

མཚུངས་སྒྲ

tsung dra

కవి / రసయయి

སྙན་རྩོམ་ཚིགས་བཅད

nyen tsom tsik ché

కవి / రసయయి

མཛུག་ཚིག་གཅིག་མཚུངས

juk tsik chik tsung

కవి / రసయయి

སྙན་རྩོམ་རིགས་པ

nyen tsom rik pa

కవి / రసయయి

రసవత్ *adj*

rasavata

རྒྱ་བ་ཅན

trowa chen

యక్షయా / యక్షయాగే / రసవత్

རྒྱ་བ་ཡོད་པའི

trowa yö pé

రహస్ *noun*

rahasa

རྟོག་དཀའ་བ

tok kawa

అభిరహస / అభిరహస్ / రహస్ / ప్రహేలికావ

རྣམ་རྟོག་ཡ་མཚན་ཆེ་བ

nam tok ya tsen chewa

అభిరహస / అభిరహస్ / రహస్ / ప్రహేలికావ

ཐབས་ལམ་དྲག་ཤོས

tap lam drak shö

రహసిగత / రహస్

གསང་བའི

sangwé

అసల / ప్రుద్గలిక / వసన్న / సమీప / రహస్ / రహస్య

གསང་བ

sangwa

రహసిగత / రహస్ / రహస్య

གསང་བྱའི

sang jé

రహస్ / రహస్య

దపెన సుంగ్ తమ్ దంగ్ లొక్ న్యి

per na sung tam dang lok ny

అభిరహస / అభిరహస్ / రహస్ / ప్రహేలికావ

གནས་སྐབས་ལེགས་ཤོས

né kap lek shö

రహసిగత / రహస్

རྣམ་རྟོག

nam tok

అభిరహస / అభిరహస్ / కమ్పన / రహస్ / ప్రహేలికావ

ཏ་གོ་མ་རྩུགས་པ

ha go ma tsugsapa

అభిరహస / అభిరహస్ / రహస్ / ప్రహేలికావ

གོ་དཀའ་བ

go kawa

రహసిగత / రహస్

གསང་བྱ

sang ja

రహస్ / రహస్య

రహస్య *adj*

rahasaya

གསང་བ

sangwa

రహసిగత / రహస్ / రహస్య

ལྷ་ཐུབ

lo tup

గుప్త

lo tup

గుప్త

గుప్త

గుప్త

འབྲེལ་ཡུལ

drel yül

রাষ্ট্রীয় / বিভাগ / প্রশাসক / প্রশাসিদ্ধিয়ে

འབྲེལ་ཚོགས

drel tsok

রাষ্ট্রীয় / বিভাগ / সংগময়ে / হাবুল্ / প্রশাসক / প্রশাসিদ্ধিয়ে

ཆིབས་གྲལ

chip drel

রাষ্ট্রীয় / তন্ত্রত্বয় / তন্ত্রত্বয় / পেরহাঁর

མངའ་སྡེ

nga dé

ঊচ্চম / কলাপয়ে / রাষ্ট্রীয় / রত্বে / তন্ত্রত্বয় / তন্ত্রত্বয় / পদ্রান্ / মন্ত্রুষিত / প্রদেশয়ে

রাজান্ঢুব *noun*

raājaānaḍauva

རྒྱལ་གཞུང་

gyel zhung

རྐུ་འཁོར

ku khor

རྒྱལ་མོའི་རྒྱལ་ཁབ

gyel mö gyel khap

རྒྱལ་པོའི་རྒྱལ་ཁབ

gyel pö gyel khap

রাজাভিষেকয় *noun*

raājaābhaiṣaekaya

གསེར་གྲི་གུ་རྒྱལཔོ་དང་རྒྱལ་མོ་གྲི་མངའ་གསོལ་བའི་དུས་སྟོན

ser tri gu gyalpo dang gyel

གྲི་མངའ་གསོལ

tri nga söl

রাজাসন *noun*

raājaāsana

རྒྱལ་གྲི

gyel tri

রাজাসন / সিংহাসনয়

གསེར་གྲི

ser tri

রাজাসন / সিংহাসনয়

གྲི

tri

রাজাসন / সিংহাসনয়

রাত্রী *noun*

raātarai

མཚན་མོ

tsen mo

ཞག

zhak

ནུབ་མོ

nup mo

ཞག་ཕྱི་རུ

zhak chi ru

রাঝু *noun*

raābau

ལོམ

lom

রাঝু / নিবিতি

রাকবরণ *noun*

raækavaraṇa

ཉེན་སྲུང

nyen tup

আরক্ষা / আরক্ষক / রাকবরণ / গ্রহণ / ঝেরাগন্তন / মুদবাগ্রহণীমে / সুরকিন্তন / পহিহ

རྩེ་མོའི་གསོལ་ར

tsé mö söl ra

আরক্ষা / আরক্ষক / রাকবরণ / গ্রহণ / ঝেরাগন্তন / মুদবাগ্রহণীমে / সুরকিন্তন / পহিহ

མཚོན་སྐྱབ

tsön kyap

আরক্ষা / আরক্ষক / রাকবরণ / গ্রহণ / ঝেরাগন্তন / মুদবাগ্রহণীমে / সুরকিন্তন / পহিহ

ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པའི་ངོ་རྒྱན

trim sung gak pé ngo gyen

আরক্ষা / আরক্ষক / রাকবরণ / গ্রহণ / ঝেরাগন্তন / মুদবাগ্রহণীমে / সুরকিন্তন / পহিহ

སྲུང་ར

sung ra

আরক্ষা / আরক্ষক / রাকবরণ / গ্রহণ / ঝেরাগন্তন / মুদবাগ্রহণীমে / সুরকিন্তন / পহিহ

སྲུང་སྐྱོབ

sung kyop

আরক্ষা / আরক্ষক / আরক্ষিত / আরক্ষাব / ঐপ / রাকবরণ / নিসহকবম / সহতীক

ཉེན་སྐྱོབ

nyen kyop

আরক্ষা / আরক্ষক / রাকবরণ / গ্রহণ / ঝেরাগন্তন / মুদবাগ্রহণীমে / সুরকিন্তন / হহর / পহিহ

བསྐྱབ་ནི

kyap ni

আরক্ষা / আরক্ষক / রাকবরণ / গ্রহণ / ঝেরাগন্তন / মুদবাগ্রহণীমে / সুরকিন্তন

བཀག་ནི

kak ni

অল্লা / আরক্ষা / আরক্ষক / রাকবরণ / পরীক্ষা / গ্রহণ / গবেষণয় / গ্রস্ত / ঋতকয়া / চেকপত / জয় / ঢেস্ট / নতর / তহনমি / ঝেরাগন্তন / বহ্ন / মুদবাগ্রহণীমে / বহ্নক্রীমে / নবত্বনবা / সুরকিন্তন / পহরক

རྒྱལ་རྟགས

gyel tak

আরক্ষা / আরক্ষক / রাকবরণ / কুসলান / কুসলানয় / গ্রহণ / ঝেরাগন্তন / বদ্রন / ঝেসম / মুদবাগ্রহণীমে / সুরকিন্তন / পহিহ

སྐྱོ་བཟེད

bo zé

আরক্ষা / আরক্ষক / রাকবরণ / গ্রহণ / ঝেরাগন্তন / মুদবাগ্রহণীমে / সুরকিন্তন / পহিহ

དཔྱ་ལི

dra li

আরক্ষা / আরক্ষক / রাকবরণ / গ্রহণ / ঝেরাগন্তন / মুদবাগ্রহণীমে / সুরকিন্তন / পহিহ

ཉེན্ས্ঙ

nyen sung

আরক্ষা / আরক্ষক / আরক্ষিত / আরক্ষাব / ঐপ / রাকবরণ / রক্ষণ / রক্ষণ / নিসহকবম / সহতীক

রাকবরণয় *noun*

raækavaraṇaya

ཁྱབ་ནས

kyap né

রাকবরণয় / নবাতান্ / সরণ

ཁྱབ་ཡུལ

kyap yül

রাকবরণয় / সরণ

ཁྱབ་ཇིན

kyap jin

রাকবরণয় / সরণ

ཁྱབ

kyap

রাকবরণয় / সরণ

রাকবরন *noun*

raækavarana

ཤིང་ར

shing ra

রাকিয়া *noun*

raækaiyaā

ལྷ་གཡོག ཕྲུག་འབྲས

la yok drup dré

রাকিয়া / কর্মকরু / কার্যালয় / পনত / বেঢ / বেঢত / সেবা

ཚོང་ལས

tsong lé

অনিয়ম / রাকিয়া / দেয়ক / বেঢ / বস্তুব / ব্যাপারয় / ব্যাপারিক / ব্যাপারয়ক / সমাগম / স্থীরব / প্রিয়তম

ཚ་འགེང་ནི

tsa geng ni

রাকিয়া / কর্মকরু / কার্যালয় / বেঢ / বেঢত

བཙོན་འགྲུས་བཀྱེ་ནི

tsön drü kyé ni

রাকিয়া / কর্মকরু / কার্যালয় / পনত / বেঢ / বেঢত / সেবা

གནས་སྟངས

né tang

পেহ্ / অভ্যবকাশ / অনিয়ম / অর্থান / ইল্লুম / রাকিয়া / কামরয় / চরিত / নেচর্স / রাষ্ট্রীয় / তন্ত্রত্বয় / তন্ত্রত্বয় / তেমাব / দেয়ক / দ্রব্যয় / বেঢ / বায়ুগোলয়ে / বিষয় / বস্তুব / ব্যাপারয় / ব্যাপারিক / ব্যাপারয়ক / বর্ণ / পরিসরয় / স্থানয় / স্বরূপয়ক / স্বভাবয় / পেহ্নয় / প্রিয়তম / প্রশ্নয়

ཚོང

tsong

অনিয়ম / রাকিয়া / দেয়ক / বেঢ / বিকিণিম / বস্তুব / ব্যাপারয় / ব্যাপারিক / ব্যাপারয়ক / প্রিয়তম

ཚོང་འབྲེལ

tsong drel

অনিয়ম / রাকিয়া / দেয়ক / বেঢ / বাণিজ / বৃত্তীয় / বস্তুব / ব্যাপারয় / ব্যাপারিক / ব্যাপারয়ক / প্রিয়তম

ཚོང་ལྷ

tsong la

অনিয়ম / রাকিয়া / ক্রীড়া / নাট্যয়ে / দেয়ক / বেঢ / বৃত্তীয় / বস্তুব / ব্যাপারয় / ব্যাপারিক / ব্যাপারয়ক / প্রিয়তম

ཡིག་ཚང

yik tsang

রাকিয়া / কার্যালয় / বেঢ / সেবা

གཡོག་རྒྱབ་ནི

yok kyap ni

রাকিয়া / কর্মকরু / কার্যালয় / পনত / বেঢ / বেঢত / সেবা

གཡོག་ནང་བཙུག་ནི

yok nang tsuk ni

অদাহ্ / রাকিয়া / ভাবিতয় / পাবিচ্চি

གནད་དོན

né dön

අනියම් / අහන්න / ඉල්ලුම / රැකියා / කාමරය / කේන්ද්රගත / ගිහි / තත්ත්වය / තේමාව / පේදුරු / දෙයක් / පදනම / ද්රව්ය / මූලික / වැඩ / විෂය / වස්තුව / ව්යාපාරය / ව්යාපාරික / ව්යාපාරයක් / පස / සංසිද්ධිය / ස්ථානය / හේතුව / ප්රියතම / ප්රශ්නය

གཡོག་བཀྲིས

yok tsuk

රැකියා / කාර්යාලය / වැඩ

གཡོག ཚཿལ

yok tso la

රැකියා / කාර්යාලය / වැඩ / වෘත්තීය / සේවා

འབྲས་བུ

dré bu

රැකියා / කම්කරු / කාර්යාලය / පනත / බලපෑම / වැඩ / වැඩට / සේවා / හැඟීම / ප්රතිඵල

གཡོག་སྒྲོན

yok trö

රැකියා / කාර්යාලය / වැඩ

དཀའཕ་སྦྱང་ནི

kawa ché ni

රැකියා / කම්කරු / කාර්යාලය / වැඩ / වැඩට

ལས་མི

lé mi

රැකියා / කම්කරු / කාර්යාලය / වැඩ / වැඩට

སྦུང་ལ་འབད་ནི

bung la bé ni

රැකියා / කම්කරු / කාර්යාලය / වැඩ / වැඩට

ཟླ་བ

jawa

රැකියා / කඩදාසි / කම්කරු / කාර්යාලය / ක්රියාකාරකම් / ලේඛනගත / පනත / බලපෑම / වැඩ / වැඩට / ලියවිල්ල / සේවා

ལ

la

අනියම් / රැකියා / කබාය / කම්කරු / කාර්යාලය / ක්රියාකාරකම් / පනත / දෙයක් / බලපෑම / වැඩ / වැඩට / වස්තුව / ලියවිල්ල / ව්යාපාරය / ව්යාපාරික / ව්යාපාරයක් / සේවා / ප්රියතම

ལ་འབད་མི

la bé mi

රැකියා / කම්කරු / කාර්යාලය / වැඩ / වැඩට / සේවක

ལ་འབད་ནི

la bé ni

රැකියා / කම්කරු / කාර්යාලය / පනත / බලපෑම / මාර්තු / වැඩ / වැඩට / සේවා

ལ་འགན

la gen

අනියම් / රැකියා / කාමරය / කාර්යභාරය / ගිහි / තත්ත්වය / දෙයක් / බදු / භූමිකාව / වැඩ / වස්තුව / ව්යාපාරය / ව්යාපාරික / ව්යාපාරයක් / පස / ස්ථානය / ප්රියතම

ལ་ཁག་ཡོད་པའི་ལ

la khak yö pé la

රැකියා / කම්කරු / කාර්යාලය / වැඩ

ལ་ཁོལ་ནི

la köl ni

අදාළ / රැකියා / භාවිතය / පාවිච්චි

ལ་གཡོག་པ

la yogpa

රැකියා / කම්කරු / කාර්යාලය / වැඩ / වැඩට / සේවක

ལ་གཡོག

la yok

රැකියා / කම්කරු / කාර්යාලය / පනත / නමස්කාරය / වැඩ / වැඩට / සේවා / සේවයේදී

ལས་དོན

lé dön

අදියර / අනියම් / රැකියා / ක්රියාකාරකම් / දෙයක් / දැක්ම / දර්ශන / වැඩ / වස්තුව / ව්යාපාරය / ව්යාපාරික / ව්යාපාරයක් / ප්රියතම

ལས་ཁུངས

lé khung

රැකියා / කාර්යාලය / දෙපාර්තමේන්තුව / වැඩ / සංවිධානය / සේවා / පාසල්

ལ་ཏ་འཕད་ནི

la ja tap ni

රැකියා / කම්කරු / කාර්යාලය / පනත / වැඩ / වැඩට / සේවා

སྦུང་ལ

bung la

රැකියා / කම්කරු / කාර්යාලය / වැඩ / වැඩට

རྒྱུན

raæjaina — *noun*

རྒྱལ་བཙུན

gyel tsün

ආදිපාදවරිය / රැජින / බිසව

མོ་དྲག་ མོ་དྲག་ཤོས

mo drak mo drak shö

ආදිපාදවරිය / රැජින / බිසව

བཙུན་མོ

tsün mo

ආදිපාදවරිය / රැජින / බිසව

རྟགས་གི་ཕ་ཞེ

tasi gi a zhé

ආදිපාදවරිය / රැජින / බිසව

སྐྱག་རྒན་རྒྱ་མ

sok chak kyi ma

ආදිපාදවරිය / රැජින / බිසව

མིག་མང་རྩེ་མོའི་ཕ་ཞེ

mik mang tsé mö a zhé

ආදිපාදවරිය / රැජින / බිසව

རྒྱལ་མོ

gyel mo

ආදිපාදවරිය / රැජින / බිසව / ස්වෛරී

སྐྱག་རྒན་རྒྱ་ཨམ

sok chak kyi am

ආදිපාදවරිය / රැජින / බිසව

རྩ་ཅིཀལ་

raæḍaikala — *adj*

གླིང་སྒྱུར་གྱི

ling gyur gyi

མཐའ་གཅིག་ཏུ

ta chik tu

රැඩිකල් / මුළු / සියලු / සමස්ත / සම්පූර්ණ

རྩ་བའི

tsawé

රැඩිකල් / පදනම / මූලික / ප්රාථමික

གཞི་རྟེན་གྱི

zhi ten gyi

රැඩිකල් / පදනම / මූලික / ප්රාථමික

རྩ་དཱི

raæňdaī — *verb*

སྐྱོ་ནི

dö ni

ජීවන / නතර / රැඳී / පුබුදුවා / පවතිනු / පවත්වා / නවත්වනවා / වාසස්ථාන / සංරක්ෂණය / සජීවී / සජීවී / පසුබට

གནས་ནི

né ni

අවසන් / කරන්නේ / ජීවන / රැඳී / පවතී / පවතිනු / වාසස්ථාන / සොයා / පසුගිය / සජීවී / සජීවී / හමු

རྩ་ཝུ

raævaula — *noun*

རྒྱ་ཞོལ

gyam zhöl

རྩ་ཟླུམ

raæsavaïma — *verb*

རེ་བ་འགྲུབ་ནི

rewa drup ni

තරග / සමූළුව / සම්මේලනය / සම්මන්ත්රණය / සැසිය / රැස්වීම

ཞལ་འཛོམས

zhel dzom

සමූළුව / සම්මේලනය / සම්මන්ත්රණය / සැසිය / සැලෝන් / රැස්වීම

རྩེ་འགྲོ་ཏ་བུ

zé dro ta bu

තරග / සමූළුව / සම්මේලනය / සම්මන්ත්රණය / සැසිය / රැස්වීම

ཚོགས་རྒྱན

tsok tün

සැසිය / රැස්වීම

ཚོགས་དུས

tsok dü

සැසිය / රැස්වීම

བསུ་ལེན་འབད་ནི

su len bé ni

තරග / සමූළුව / සම්මේලනය / සම්මන්ත්රණය / සැසිය / රැස්වීම

ཉེ་ནི

nyé ni

කරන්නේ / තරග / සොයා / රැස්වීම / හමු

ངོ་འགྲུད

ngo tré

සමූළුව / සම්මේලනය / සම්මන්ත්රණය / සැසිය / රැස්වීම

ངོ་ཕྱུད

ngo ché

තරග / සොයා / රැස්වීම

འདོད་པ་གང་ནི

dö pa kang ni

තරග / සමූළුව / සම්මේලනය / සම්මන්ත්රණය / සැසිය / රැස්වීම

སྐྱབ་རིག་ལོ

lop rik lo

සැසිය / රැස්වීම

ཧེ་ནི

hé ni

කරන්නේ / තරග / සොයා / රැස්වීම / හමු

འཛོམས་འདུ

dzom du

කොංග්රසය / සමූළුව / සම්මේලනය / සම්මන්ත්රණය / සැසිය / රැස්වීම

དུས་ཡུན

dü yün

අභ්යවකාශ / අවස්ථාවේ / කාලය / කාලගුණ / කාමරය / යුගය / තත්ත්වය / පේදුරු / වේලාව / වයස්ගත / සැසිය / ස්ථානය / රැස්වීම

དུས་རྩོ།

dü tsö

පැය / අනතුර / අවස්ථාව / අවස්ථාවේ / ඉතා / උසස් / කාලය / කාලගුණ / කන්නයේ / යුගය / දින / දිනය / පේදුරු / ලැබුණ / මහා / වේලාව / වයස්ගත / සැසිය / රැස්වීම / හේතුව / ප්‍රධාන

འགྲན་ནི།

dren ni

තරග / සමුළුව / සම්මේලනය / සම්මන්ත්‍රණය / සැසිය / රැස්වීම

གདོང་ཐུག

dong tuk

තරග / සොයා / රැස්වීම

ནམ་དུས

nam dü

කන්නයේ / සැසිය / රැස්වීම

རྩེད་འགྲན

tsé dren

ලීග් / තරග / තරගකාරිත්වය / තරඟය / සමුළුව / සම්මේලනය / සම්මන්ත්‍රණය / සැසිය / රැස්වීම

རིག་ཏ་ཀ

raikataka — *noun*

སྟོང་ཉིད

tong nyi

යො / කිසිවක් / රික්තක / තරමිය / නිෂ්ඵල / හිස් / හිස්බව

སྟོང་པ

tong pa

යො / යො / කිසිවක් / රික්තක / රික්තක / තරමිය / ශූන්ය / නිෂ්ඵල / හිස් / හිස් / හිස්බව / හිස්බව

སྟོང་པ

tong pa

යො / යො / කිසිවක් / රික්තක / රික්තක / තරමිය / ශූන්ය / නිෂ්ඵල / හිස් / හිස් / හිස්බව / හිස්බව

སྟོང་པ་ཉིད

tong pa nyi

යො / රික්තක / හිස් / හිස්බව

སྟོང་པའི་རང་བཞིན

tong pé rang zhin

යො / කිසිවක් / රික්තක / තරමිය / නිෂ්ඵල / හිස් / හිස්බව

སྟོང་མ

tongam

යො / රික්තක / හිස් / හිස්බව

སྟོང་མ་གཏོན་གྱི།

tongam tön ni

යො / රික්තක / හිස් / හිස්බව

འཐོན་འགྱོ་ནི།

tön gyo ni

යො / රික්තක / නිවාඩු / හිස් / හිස්බව

སྟོང་མ་འགྱུར་ནི།

tongam gyur ni

යො / රික්තක / හිස් / හිස්බව

གཱ་ནི་ཡང་མེད་པ

ga ni yang medpa

යො / කිසිවක් / රික්තක / තරමිය / ශූන්ය / නිෂ්ඵල / හිස් / හිස්බව

སྟོང་མ་བཟོ་ནི།

tongam zo ni

යො / රික්තක / හිස් / හිස්බව

སེམས་ཡེངས་པའི

sem yeng pé

යො / රික්තක / හිස් / හිස්බව

ཕྱག་དར

chak dar

යො / රික්තක / හිස් / හිස්බව

ཀ་ཡང་མེད་པ

ga yang medpa

යො / රික්තක / හිස් / හිස්බව

མ་སྤྱོད་པ

ma chodpa

යො / රික්තක / හිස් / හිස්බව

མ་ཚང་མ

ma tsangam

යො / අසම්පූර්ණ / රික්තක / හිස් / හිස්බව

ནང་སྟོང

nang tong

යො / රික්තක / හිස් / හිස්බව

ས་སྟོང་ཡོད་པའི

sa tong yö pé

යො / රික්තක / හිස් / හිස්බව

སེམས་སྟོང

sem tong

යො / රික්තක / හිස් / හිස්බව

དོན་ཁུངས་མེད་པ

dön khung medpa

යො / රික්තක / හිස් / හිස්බව

རིད་མཡ

raidamaya — *noun*

གནས་ཚད

né tsé

පෙළ / අභ්‍යවකාශ / කාමරය / තත්ත්වය / තත්වය / රිද්මය / පරිමාණ / පියවරක් / සම්මත / ස්ථානය

འཇལ་ཚད

jel tsé

රිද්මය / පරිමාණ / පියවරක්

ཚད་བཏོན་ནི།

tsé tön ni

රිද්මය / පරිමාණ / පියවරක්

ཚད་འཇལ་ནི།

tsé jel ni

රිද්මය / පරිමාණ / පියවරක්

ཐབས་ལམ

tap lam

පාර / උපාංගය / උපකරණය / ක්‍රමය / පාත් / රිද්මය / පරිමාණ / මාර්ග / මාර්ගය / පියවරක් / ප්‍රධාන

ཕོག་རྩོ་བཞུ་ནི།

pok tsö ta ni

රිද්මය / බර / පරිමාණ / පියවරක්

རོལ་དབྱངས

röl yang

රිද්මය / පියවරක්

སྒྲ་དབྱངས

dra yang

උත්සව / ඝෝෂාව / රිද්මය / පියවරක් / ශබ්ද / සංගීතය / හඬ

བཏ་མཚོན

da tsön

අනන්‍යතාව / කැඩපත / රිද්මය / පරිමාණ / පියවරක් / සන්නාම / හඳුනා

བཏ་རྟགས

da tak

රිද්මය / පරිමාණ / පියවරක් / ප්‍රකාශනය

སྦུང་ཚད

bung tsé

රිද්මය / පරිමාණ / පියවරක් / ප්‍රමාණය

འབོར་ཚད

bor tsé

රිද්මය / පරිමාණ / පියවරක් / ප්‍රමාණය

འཇལ་ཆས

jel ché

රිද්මය / පරිමාණ / පියවරක්

རིད

raidaī — *noun*

དངུལ་གྱི་ཅ་ཆས

ngül gyi cha ché

රිදී / රන්රිදී

དངུལ་ཀྲམ

ngül tram

කාසියක් / රිදී

དངུལ་མདོག

ngül dok

དངུལ་ཆས

ngül ché

රිදී / රන්රිදී

དངུལ

ngül

රිදී / මුදල්

དངུལ་མདོག་ངུལ་ཀྱི་རྟགས་མ

ngül dok ngül kyi tak ma

རིམ

raima — *noun*

དུས་མེནམ

dü menam

ආන්තිකය / තොල් / රිම් / වෙරළ / වාටිය

མཐའམ

tam

ආන්තිකය / තොල් / රිම් / වෙරළ / වාටිය

ཟུར

zur

ආන්තිකය / තොල් / රිම් / වෙරළ / වාටිය

རིཡཌ་ཤ

raiyadaurau — *noun*

འདེ་གཡོགས

dé yogpa

රියදුරු / ධාවක

ལྷག་འཛིན

lhak dzinam

රියදුරු / ධාවක

ལྷོག་རིག་ནང་གནས་ལྡན་ཚུ་ཕར་ཚུར་ལྷག

lok rik nang né dü tsu par ts

රියදුරු / ධාවක

ཪིཡལ་ *adj*

raiyala

གནས་ཡོད་པའི

né yö pé

ཡථාර්ථය / විශ්වාසවන්ත / නිශ්චල / සැබෑ / රියල්

མངོན་སུམ་གྱི

ngön sum gyi

ཡථාර්ථය / විශ්වාසවන්ත / නිශ්චල / සැබෑ / රියල්

ཡོད་བཞིན་པའི

yö zhin pé

තැගි / යථාර්ථය / විශ්වාසවන්ත / වර්තමාන / නිශ්චල / සැබෑ / රියල්

ཁྱད་འཕགས་བཞེས་སྐོ

khyé pak zhé go

යථාර්ථය / විශ්වාසවන්ත / නිශ්චල / සැබෑ / රියල්

ངོ་མ

ngo ma

අනුකූල / ඇත්ත / උග / උග්ර / උචිත / යථාර්ථය / යථාර්ථය / දැඩි / දුෂ්කර / පළමු / මුල් / වේදනාකාරී / විශ්වාසවන්ත / නිශ්චල / නිසි / සුදුසු / සැබෑ / රියල්

ངན་ལྷད་མེད་པའི

ngen lhé mé pé

යථාර්ථය / විශ්වාසවන්ත / නිශ්චල / සැබෑ / රියල්

ཪཌཊ་ *noun*

raïḍara

ལྷག་མི

lhak mi

පාඨකයා / රීඩර්

སྐོབ་དཔོན

lop dep

පෙළ / පාඨකයා / පෙළපොත / රීඩර්

ཞུན་དགས

zhün gapa

පාඨකයා / රීඩර්

རྒྱལ། *noun*

rauvala

གྲུ་ནང་འགྲུལ་སྐྱོད

dru nang drül kyö

གྲུ་ཡོལ

dru yöl

གྲུ་དར

dru dar

རླུང་འཁོར་གཤོགས

lung khor shogpa

རུའིཡཱནུ *adj*

rausaiyaānau

ཨུ་རུ་སྲི

u ru sü

ཨུ་རུ་སྲི་མི་ཁྱུངས

u ru sü mi khung

རཱུཔ *noun*

raūpa

སྣང་བརྙན

nang nyen

රූප / දැක්ම / පින්තාරු

དཔེ་རྒྱན

pé gyen

රූප / පින්තාරු

སྣྱན་ངག་གི་སྐད

nyen ngak gi kap

රූප / මීටර් / පින්තාරු

གཟུགས་བརྙན

zuk nyen

රූප / පින්තාරු

སྣང་བ

nangwa

රූප / පරිකල්පනය / තත්ත්වය / බලපෑම / සිතන්න / ස්ථානය / හැඟීම / පින්තාරු

སྐོག་བརྙན

lok nyen

රූප / චිත්රපට / තිර / සිනමා / පින්තාරු

ཀུ་པར

ku par

රූප / පින්තාරු

ཀུ་འདྲ

ku dra

රූප / පිළිම / පිළිමය / පින්තාරු

འདྲ་པར

dra par

රූප / ඡායාරූප / ඡායාරූපය / පින්තාරු

འཆར་སྣང

char nang

රූප / අදහස / ඉදි / ගොඩනැගිලි / දැක්ම / දැනුම / බලපෑම / හැඟීම / පින්තාරු

མིང་གཏམ

ming tam

රූප / උත්සවයේ / කීර්තිය / චරිත / නේචර්ස් / ණය / පැතිකඩ / නම / සංකේතය / ස්වභාවය / පින්තාරු

ངོ་པར

ngo par

රූප / ඡායාරූප / පින්තාරු

རཱུཔཡ *noun*

raūpaya

བ་ཀུ

ba ku

රූපය / අත්තික්කා

ཆོང་སེ

chong sé

රූපය / අත්තික්කා

རཱུཔལཱཝཎ්ය *noun*

raūpalaāvanaya

མཛེས་ཆ

dzé cha

අලංකාරය / රූපලාවන්ය

གསར་རིས་མོ

sar rismo

අලංකාරය / රූපලාවන්ය / සුන්දර

ལེགས་ཤོམ

lek shom

අලංකාරය / ආලෝක / ආලෝකවත් / උචිත / කදිම / කුසලතා / නිරෝගී / ඝන / දිලිසෙන / දීප්තිමත් / ධනවත් / බලවත් / බලසම්පන්න / බහුල / රූපලාවන්ය / ශක්තිමත් / සුදුසු / සාධාරණ / සුන්දර / හිතාකර / පැහැදිලි / පොහොසත්

ལེགས་ཆ

lek cha

අලංකාරය / අවසානය / රූපලාවන්ය

ཁྱད་ཆོས

khyé chö

අලංකාරය / අයිතිය / අන්සන / ගුණාත්මක / චරිත / නේචර්ස් / තත්ත්ව / දේපල / පේදුරු / නිපැයුම / රූපලාවන්ය / සංකේතය / සතුව / සන්තකය / ස්වරූපයක් / ස්වභාවය / හැඩය

འཇའ་རིས་མོ

ja rismo

අලංකාරය / උචිත / රූපලාවන්ය / සුදුසු / සුන්දර

མཛེས་རྣམ

dzé nam

අලංකාරය / රූපලාවන්ය

མཛེས་པ

dzé pa

අලංකාරය / රූපලාවන්ය

ཪཻཛཻས་ཏཱར་ *verb*

raejaisaṭara

རྣམ་འགྱུར་མངོན་གྱི

nangyur ngön ni

ලේඛනය / රෙජිස්ටර් / වාර්තා

ཡིག་རྟོར་བཀོད་ཀྱི

yik tor kö ni

ලේඛනය / රෙජිස්ටර් / වාර්තා

ཚད་སྟོན་ཀྱི

tsé tön ni

ලේඛනය / රෙජිස්ටර් / වාර්තා

རྟོ་བཀོད་ཀྱི

to kö ni

කියවන්න / ලේඛනය / රෙජිස්ටර් / වාර්තා

དྲན་རྟོ་བཀོད་ཀྱི

dren to kö ni

ලේඛනය / රෙජිස්ටර් / වාර්තා

དྲན་རྟོ

dren to

ලේඛනය / රෙජිස්ටර් / වාර්තා

སྒྲ་པར་གཟུང་ཀྱི

dra par zung ni

ලේඛනය / රෙජිස්ටර් / වාර්තා

ལེགས་རྟོན

lek tön

කුසලතා / ලේඛනය / රෙජිස්ටර් / වාර්තා

རཻདི *noun*

raedai

རྫོང་

zong

ཆ་ལ

cha la

අනියම් / රෙදි / දෙයක් / වස්තුව / වියාපාරික

རྒྱུ་ཆ

gyu cha

රෙදි / දෙයක් / ද්රව්ය / භෞතික / විෂය / වස්තුව / ශාරීරිකව

དངོས་པོ

ngö po

අභිප්රාය / අරමුණ / අනියම් / ඉලක්ක / රෙදි / දෙයක් / ද්රව්ය / විෂය / වස්තුව / වියාපාරික

རས་ཆ

ré cha

රෙදි / රෙදිපිළි / දෙයක් / ද්රව්ය / භෞතික / විෂය / වස්තුව / ශාරීරිකව

རཻདིཔཻ་ *noun*

raedaipaiḷai

གཞི་འགྱམ

zhi gyam

ཐག་རས

tak ré

རས་ཆ

ré cha

රෙදි / රෙදිපිළි / දෙයක් / ද්රව්ය / භෞතික / විෂය / වස්තුව / ශාරීරිකව

རས

ré

གྲྭ་གཞི

drik zhi

མི་ཐེ་ཕན་རྩུན་འབྲེལ་མཐུན་གྱི་གཞི་འགྱམ་ཟ

mi dé pen tsün drel tün gyi z

རཻསིན *noun*

raesaina

ཐང་ཆུ

tang chu

ཐང་རྩི

tang tsi

རོཀཊ *noun*

raeākaṭa

ཛེ་མདའ

dzé da

མེ་ཤུགས་འཕུར་མདའ

mé shuk pur da

རོཀ *noun*

raeāka

ཕར་གཡུག་རྩུར་གཡུག་ཐུམ་གཡུ་གཞས

par yuk tsur yuk dra tum lu z

རྡོ་སྦོམ

do bom

རྡོ་ཕུ

do pu

རྗི་རིལ་ས་ཀྲག་ཅིག

ji ril sa trak chik

ཕར་གཡུག་རྩུར་གཡུག

par yuk tsur yuk

རྟ་སོ་མ

ta so ma

བྱག་ཕ་བོང

jak pa bong

རྗི་རིལ་ས་ཀྲག་ཅིག ཡམ་ཡོམ

ji ril sa trak chik yam yom

රොටි *noun*

raeāṭai

བླ་མ་རོ་ཏི

bam ro ti

රොටි / රොටියක්

བེར་ཏ

bereT

රොටි / රොටියක්

රොටියක් *noun*

raeāṭaiyaka

བླ་མ་རོ་ཏི

bam ro ti

රොටි / රොටියක්

བེར་ཏ

bereT

රොටි / රොටියක්

රොබෝ *noun*

raeābaeā

ལ་བཀོལ་བཏུབ་པའི་འཕྲུལ་རྒྱུས་བཟོ་བཟོ་རྫས་ཀྱི་མི

la köl tup pé trül gyi zo zowé

འཕྲུལ་མི

trül mi

රෝග *noun*

raeāga

ནད

né

රෝග / රෝගී / රෝගයකට / රෝගයට

འཇོལ་བ

dzöl ba

රෝග / රෝගයකට / රෝගයට / දෝෂ

འཕྲུལ་སྣང་

trül nang

රෝග / රෝගයකට / රෝගයට

ནད་གཞི

né zhi

රෝග / රෝගයකට / රෝගයට

སྐྱུག་ལོང་

kyuk long

රෝග / රෝගයකට / රෝගයට

ན་ཚ

na tsa

රෝග / රෝගී / රෝගයකට / රෝගයට

སྐྱོ་སྣང་

kyo nang

රෝග / රෝගයකට / රෝගයට

སྐྱོན

kyön

අවාසි / අයහපත් / නරක / රෝග / රෝගයකට / රෝගයට / රෝගාතුර / දෝෂ / දෝෂය / සවුත්තු

රෝගයකට *noun*

raeāgayakaṭa

ན་ཚ

na tsa

රෝග / රෝගී / රෝගයකට / රෝගයට

འཕྲུལ་སྣང་

trül nang

රෝග / රෝගයකට / රෝගයට

སྐྱུང་གཞི

nyung zhi

රෝගී / රෝගයකට / රෝගයට

ནད

né

රෝග / රෝගී / රෝගයකට / රෝගයට

སྐྱུག་ལོང་

kyuk long

රෝග / රෝගයකට / රෝගයට

སྐྱོན

kyön

අවාසි / අයහපත් / නරක / රෝග / රෝගයකට / රෝගයට / රෝගාතුර / දෝෂ / දෝෂය / සවුත්තු

སྐྱོ་སྣང་

kyo nang

රෝග / රෝගයකට / රෝගයට

འཇོལ་བ

dzöl ba

රෝග / රෝගයකට / රෝගයට / දෝෂ

ནད་གཞི

né zhi

රෝග / රෝගයකට / රෝගයට

රෝගයට *noun*

raeāgayaṭa

སྐྱོན

kyön

අවාසි / අයහපත් / නරක / රෝග / රෝගයකට / රෝගයට / රෝගාතුර / දෝෂ / දෝෂය / සවුත්තු

སྐྱུང་གཞི

nyung zhi

රෝගී / රෝගයකට / රෝගයට

ནད་གཞི

né zhi

රෝග / රෝගයකට / රෝගයට

འཕྲུལ་སྣང་

trül nang

රෝග / රෝගයකට / රෝගයට

ནད

né

රෝග / රෝගී / රෝගයකට / රෝගයට

སྐྱུག་ལོང་

kyuk long

රෝග / රෝගයකට / රෝගයට

སྐྱོ་སྣང་

kyo nang

රෝග / රෝගයකට / රෝගයට

འཇོལ་བ

dzöl ba

රෝග / රෝගයකට / රෝගයට / දෝෂ

ན་ཚ

na tsa

රෝග / රෝගී / රෝගයකට / රෝගයට

රෝගාතුර *adj*

raeāgaātaura

ངན་པའི

ngen pé

අයහපත් / නරක / රෝගාතුර / දුරාචාරය / සවුත්තු

ཚལ་ཆེན

tsap chen

අසාධ්‍ය / අයහපත් / උග / උග්‍ර / නරක / රෝගාතුර / තදබල / දැඩි / දරුණු / බියකරු / බරපතල / බරපතලකම / බිහිසුනු / සවුත්තු

འོ་བཱཧ་མེད་པ

ö bap mé pa

අයහපත් / නරක / රෝගාතුර / සවුත්තු

སྐྱོ་བའི

nyungwé

අයහපත් / නරක / රෝගාතුර / සවුත්තු

སྐྱོ་བ

nyungwa

අයහපත් / නරක / රෝගාතුර / සවුත්තු

སྐྱོན

kyön

අවාසි / අයහපත් / නරක / රෝග / රෝගයකට / රෝගයට / රෝගාතුර / දෝෂ / දෝෂය / සවුත්තු

གཎོད་ཟེ

nö zé

අයහපත් / රෝගාතුර / සවුත්තු

ཟོག་པ

zogpa

අයහපත් / නරක / රෝගාතුර / සවුත්තු

གཎོད་པའི

nö pé

අයහපත් / අනර්ථකාරී / නරක / රෝගාතුර / සෘණ / සවුත්තු

གཎོད་འབྲས

nö dré

අයහපත් / රෝගාතුර / සවුත්තු

ན་བའི

nawé

අයහපත් / නරක / රෝගාතුර / සවුත්තු

ན་བ

nawa

අයහපත් / නරක / රෝගාතුර / සවුත්තු

མི་དགེ་བའི

mi gewé

අයහපත් / නරක / රෝගාතුර / සවුත්තු

མ་བདེ་ཝ

ma dewa

අයහපත් / නරක / රෝගාතුර / සවුත්තු

སྐྱོ་སྐྱོ་ཝ

kyo kyowa

අයහපත් / නරක / රෝගාතුර / සවුත්තු

འདྲེ

dré

අයහපත් / යක්ෂයා / යක්ෂයාගේ / රෝගාතුර / සාතන් / සවුත්තු

གདོན

dön

අයහපත් / යක්ෂයා / යක්ෂයාගේ / රෝගාතුර / සවුත්තු

སྡིག་པའི

dik pé

අයහපත් / නරක / රෝගාතුර / සවුත්තු

མ་རུངས་པའི

ma rung pé

අයහපත් / නරක / රෝගාතුර / දුරාචාරය / සවුත්තු

ངན་པ

ngen pa

අයහපත් / නරක / රෝගාතුර / සවුත්තු

රෝගියා *noun*

raeāgaiyaā

ནད་པ

nadpa

ඉවසිලිවන්ත / රෝගියා / රෝගියාට

བཟོ་སྒན་ཅན

zö sen chen

ඉවසිලිවන්ත / රෝගියා / රෝගියාට

රෝගියාට *noun*

raeāgaiyaāṭa

ནད་པ

nadpa

ඉවසිලිවන්ත / රෝගියා / රෝගියාට

བཟོ་སྒན་ཅན

zö sen chen

ඉවසිලිවන්ත / රෝගියා / රෝගියාට

රෝගී *noun*

raeāgaī

ན་ཚ

na tsa

රෝග / රෝගී / රෝගයකට / රෝගයට

ནད

né

රෝග / රෝගී / රෝගයකට / රෝගයට

སྐྱུང་གཞི

nyung zhi

රෝගී / රෝගයකට / රෝගයට

රෝද *noun*

raeāda

འཁོར་ལོ

khor lo

རོ་ལཱ་ noun
raeālara

རྒྱ་རྫི།
gya dzi
සිලින්ඩරය / රෝලර්

རྒྱ་རྫི་འདྲིལ་བ།
gya dzi yip
සිලින්ඩරය / රෝලර්

རོ་ལ། verb
raeāla

བདམ་ལ་ནི།
dril ni
ගුණයකින් / නමන්න / රෝල්

བསྐོང་ནི།
gong ni

རིལ་ནི།
ril ni

རོ་ས noun
raeāsa

སྟག་ཚར་མེ་རྟོག་དམར་རྐྱ
tak tser mé tok mar kya

ཆུ་ཐར་ཐོར་བཏང་འཚོན་ནི་ཁ།
chu tar tor tang tön ni kha

མེ་རྟོག་གི་མིང་
mé tok gi ming

ཤ་ཁ
sha kha

གསིག་མ་དུང་ཁ
sik ma dung kha

སྟག་ཚར་མེ་རྟོག
tak tser mé tok

ཚོས་གཞི་ཤ་ཁ
tsö zhi sha kha

རོ་ཧལེ། noun
raeāhalae

སྨན་ཁང་
men khang

ལྕགས། num
lakaṣa

གཅིག་བརྒྱ
chik gya
ලක්ෂ / සියයක්

བརྒྱ་ཐམ་པ
gya tam pa
ලක්ෂ / සියයක්

ལྕགས། adj
lakaī

དགའ་རྟོག་ཏོ
ga tok to
ආලෝක / ආලෝකවත් / උණුසුම් / ලකී / තාපය / දිලිසෙන / දීප්තිමත් / සතුටු / ස්වර්ගයේ / ප්‍රීතිමත්

དགའ་བའི
gawé
උනන්දු / ලකී / සතුටු / ස්වර්ගයේ / ප්‍රීතිමත්

ཁ་རྗེ
kha jé
ඉරණම / ලකී / සතුටු / ප්‍රීතිමත්

འོས་འབབ་པྲན་པའི
ö bap den pé
ලකී / කදිම / සතුටු / ප්‍රීතිමත්

སྟབས་ལེགས
tap lek
ලකී / සතුටු / ප්‍රීතිමත්

ལྕཱ་ཛ་ noun
lajajaāva

སྐྱེང་པ
kyeng pa
අවමානය / ලජ්ජාව

ཟླ་བཙོང
lo tsong
අවමානය / ලජ්ජාව

ངོ་ཚ
ngo tsa
අවමානය / ලජ්ජාව

ངོ་ཚ་ཤེས་པ
ngo tsa shé pa
අවමානය / ලජ්ජාව

ཁྲེལ
trel
අවමානය / ලජ්ජාව

ཁྲེལ་ཡོད
trel yö
අවමානය / ලජ්ජාව

ལྡད་ noun
ladadaā

གདོང་ཚོལ
dong göl
ඔරොත්තු / ලද්දා / ප්‍රතිරෝධය

རྒྱབ་འགལ
gyap gel
උද්ඝෝෂණ / ඔරොත්තු / ලද්දා / විපක්ෂ / විපක්ෂ / විරුද්ධකාරයා / විරුද්ධවාදියා / විරෝධතා / විරෝධතාවය / සතුරා / සතුරු / ප්‍රතිරෝධය

ཐུབ་ཧིང
tup hing
ඔරොත්තු / ලද්දා / ප්‍රතිරෝධය

ལྦནའ། adj
labanava

གྲང་ངར་ཅན
drang ngar chen
ලබනව / සීතල

གྲང་བསིལ
drang sil
ලබනව / සීතල

ཁོ་སི་སི
khö si si
අමිහිරි / අයිස් / තිත්ත / ලබනව / සීතල

བསིལ་རྟོང་རྟ
sil tong to
අයිස් / ලබනව / නැවුම් / සීතල

ཚ་རིམས
tsa rim
ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා / උණ / ලබනව / සීතල

ལྦཱགཏ། prep
labaāgata

རྐྱི
kyi
ඇතුලට / ඉවතට / ඔස්සේ / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

ཡི
yi
ඇතුලට / ඉවතට / ඔස්සේ / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

ཟུར་ཁ
zur kha
ඇතුලට / ඉවතට / ඔස්සේ / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

ཉེ་འདབས
nyé dap
ඇතුලට / ඉවතට / ඔස්සේ / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

ནས
né
ඉවතට / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / සිට

ནམ་ལས
nam lé
ඉවතට / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / සිට / සඳහා

ལུ
lu
අතහැර / අභ්‍යන්තර / අවදි / ඇතුලට / ඉවතට / ඉහත / ඔස්සේ / කට / කිරීම / නැඟිට / යුතු / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මත / මැදින් / විසින් / සිට / සඳහා / සමග / සමඟ / සම්බන්ධීකරණය / හරහා

ལས
lé
පාපය / ඉවතට / කර්මය / ක්‍රියාමාර්ග / පනත / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / පියවර / ලියවිල්ල / සිට

བཀྱུད་དེ
gyü dé
ඇතුලට / ඉවතට / ඔස්සේ / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

རྐྱི
gyi
ඇතුලට / ඉවතට / ඔස්සේ / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

གུ
gu
ඇතුලට / ඉවතට / ඔස්සේ / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

གི
gi
ඇතුලට / ඉවතට / ඔස්සේ / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

དེ་ལས
dé lé
ඉවතට / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / එවකට / සිට / සඳහා

ད་རྩུན
da tsün
ඉවතට / තවමත් / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / නමුත් / නැවත / සිට / සඳහා / සාමකාමී / නිහඬව

སྦོ་ལོགས་ཁ
bo lok kha
ඇතුලට / ඉවතට / ඔස්සේ / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

ད་ཏོ་རྩུན་ཚོ
da to tsün tsö
ඉවතට / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / සිට / සඳහා

ཁར
khar
අතහැර / අවදි / ඇතුලට / ඉවතට / ඉහත / ඔස්සේ / කට / නැඟිට / යුතු / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මත / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

ལཡན། noun
layana

སེང་གེ
seng gé

རི་དྭགས་རྒྱལ་པོ
ri dak gyalpo

ལཱདཱུ་ noun
laādaurau

ས་ནད
sa né

ས་བདག་ནད
sa dak né

མཛེ་ནད
dzé né

ལུ་ནད
lu né

ལාභය *noun*
laābhaya

ཉེ་པ
nyé pa
ලාභය / ප්‍රතිලාභ

སྟོད་པ
top pa
ලාභය / ප්‍රතිලාභ

མཐུན་རྐྱེན
tün kyen
ලාභය / ප්‍රතිලාභ

སྟབས་བདེ
tap dé
ලාභය / ප්‍රතිලාභ

པན་ཡོན
pen yön
කුසලතා / ලාභය / ප්‍රතිලාභ

པན་སྒོག
pen tok
ආශිර්වාදය / පක්ෂව / ලාභය / සහාය / ප්‍රතිලාභ

པན་བཏགས་ནི
pen tak ni
පක්ෂව / ලාභය / සහාය / ප්‍රතිලාභ

པན་པ
pen pa
පක්ෂව / ලාභය / සහාය / ප්‍රතිලාභ

འབབ་པ
bap pa
ගොඩබෑමේ / ලාභය / ප්‍රතිලාභ

ཁེབ་སང་
khep sang
ලාභය / ප්‍රතිලාභ

ཁེ་པན་ལེན་ནི
khé pen len ni
ලාභය / ප්‍රතිලාභ

ཁེ་པན་འབྱུང་ནི
khé pen jung ni
ලාභය / ප්‍රතිලාභ

ཁེ་པན
khé pen
පොලී / අභිලාෂය / අරමුණ / අවසානය / අවසන් / උනන්දුවෙන් / ලාභය / වස්තුව / වන්දි / ප්‍රතිලාභ

ཧེ་དཔ
hedpa
ලාභය / ප්‍රතිලාභ

གོ་སྐབས་འཛིན་ནི
go kap top ni
ලාභය / සුදුසුකම් / ප්‍රතිලාභ

ཁེབ་སང་འཛིན་ནི
khep sang top ni
ලාභය / ප්‍රතිලාභ

ཌེན་པ
den pa
ලාභය / ප්‍රතිලාභ

ལැබුණ *noun*
laæbauṇa

རྩེས་གྲངས
tsé drang
දිනය / ලැබුණ

དུས་རྩོད
dü tsö
පැය / අනතුර / අවස්ථාව / අවස්ථාවේ / ඉතා / උසස් / කාලය / කාලගුණ / කන්නයේ / යුගය / දින / දිනය / පේදුරු / ලැබුණ / මහා / වේලාව / වයස්ගත / සැසිය / රැස්වීම / හේතුව / ප්‍රධාන

དུས་སྟབས
dü tap
දිනය / ලැබුණ

འཕྲད་ནི་འདི་དུས་རྩོད
ché ni dü tsö
දිනය / ලැබුණ

ཕྱི་རྩོས
chi tsé
දිනය / ලැබුණ

རྡ་རྩོས
da tsé
දිනය / ලැබුණ

ලැයිස්තුව *noun*
laæyaisatauva

ཏོ
to
වගු / වගුව / ලැයිස්තුව

ලැවෙන්ඩර් *noun*
laævenaḍara

ཤིང་སྤོས
shing pö

ලිංගික *noun*
laiṁgaika

ལུས་འབྲེལ
lü drel
ලිංගික / පෙළඹවීම

མཚན་རྟགས
tsen tak
ලිංගික / චරිත / සංකේතය

འཁྲིག་སྒྲོང་ཀྱི
trik chö kyi

དབང་པོའི
wang pö
ලිංගික / කාබනික

འདོད་སྒྲོང་ཀྱི
dö chö kyi

འདོད་སྒྲོང
dö chö

ལུས་འབྲེལ་ཀྱི
lü drel gyi

པོ་མོའི་རྟགས
po mö tak

ලිංගිකත්වය *noun*
laiṁgaikatavaya

འདོད་ཆགས
dö chak
ලිංගිකත්වය / අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ආශාව / ඉල්ලීම / කරුණාකර / කාරුණිකව / කෑදරකම / සතුටු / හාල්මැස්සා

ලිඛිතව *verb*
laikhaitava

བཙུམ་ནི
tsam ni
කරන්න / ලිඛිතව / ලිවීම / නිෂ්පාදන / ලියන්න

ཡི་གུ་འདྲི་ནི
yi gu dri ni
ලිඛිතව / ලිවීම / ලියන්න

ලිව්ල් *adj*
laiṭala

ཆུང་ཀུ
chung ku
අඩු / ආලෝක / ආලෝකවත් / කුඩා / කෙටි / කෙට්ටු / ලිව්ල් / දැඩි / දුබල / දිලිසෙන / දීප්තිමත් / දුර්වල / නොවැදගත් / සුලු / සුළු / සිහින්

ཏྲ་བ
tra ba
කුඩා / කෙටි / කෙට්ටු / ලිව්ල් / දුබල / දුර්වල / නොවැදගත් / සුළු / සිහින්

ཉུང་ཤུ་ཅིག་སྦྱ
nyung su chik bé
කුඩා / කෙටි / ලිව්ල් / නොවැදගත් / සුළු

དུམ་ཀྲ་ཅིག་སྦྱ
dum dra chik bé
කුඩා / කෙටි / ලිව්ල් / නොවැදගත් / සුළු

ཨ་ཙི་ཅིག་སྦྱ
a tsi chik bé
කුඩා / කෙටි / ලිව්ල් / නොවැදගත් / සුළු

ཉུང་ཉུང
nyung nyung
කුඩා / කෙටි / ලිව්ල් / නොවැදගත් / සුළු

ලින්ක් *noun*
lainaka

ཉེ་འབྲེལ
nyé drel
සංසේචනය / ලින්ක්

མཐུན་འབྲེལ
tün drel
මිත්‍රත්ව / සම්බන්ධතා / ලින්ක්

མཐུད་མཚམས
tü tsam

མཐུད་ནི
tü ni
තරග / ස්පර්ශ / ලින්ක්

མཐུད་སྦྲེལ
tü drel

འགྲོ་མཐུད
tro tü

ཉེ་རྩ
nyé tsa

འབྲེལ་བ་ཡོད་མེ
drelwa yö mi

འབྲེལ་བ་འབྱུང་ནི
drelwa jung ni
වටකිරීමේ / ලින්ක්

འབྲེལ་བ
drelwa
සංගමයේ / සම්බන්ධතා / හවුල් / ලින්ක්

འབྲེལ་མཐུད
drel tü
පාලම / ලින්ක්

སོར་རྡེབ
sor dep
විනිමය / වෙනස් / ලින්ක්

ලින්ච් *verb*
lainaca

རུབ་སྦྲེ་གསད་ནི
rup té sé ni

ཁ་རུབ་སྦྲ་གསད་ནི
kha rup bé sé ni

ලිපිනය *verb*
laipainaya

གསུང་བཤད་གནང་ནི
sung shé nang ni

ලිපිය *noun*
laipaiya

གཏང་ཡིག
tang yik

དབྱངས་གསལ
yang sel

གཏང་ཡིག ཡི་གུ
tang yik yi gu

ཀ་ཁ་ག་ང་ཏ་བུ
ka kha ga nga ta bu

ලියන්න *verb*
laiyanana

བཙུམ་ནི
tsam ni
කරන්න / ලිඛිතව / ලිවීම / නිෂ්පාදන / ලියන්න

ཞི་ནི
zhi ni
තවමත් / සාමකාමී / නිහඬව / ලිහිල් / ලියන්න

ཡི་གུ་འདྲི་ནི
yi gu dri ni
ලිඛිතව / ලිවීම / ලියන්න

རྫོམ་རྒྱབ་ནི
tsom kyap ni

ལྷོ་ནི
lhö ni
ආවරණය / ග්‍රස්ත / ඝාතකයා / ළඟා / එබ / විහිදීම / ලිහිල් / ලියන්න

འགྲུབ་ནི
drup ni
ඉටු / ලියන්න

འདྲི་ནི
dri ni

བསྡོམ་ནི
dom ni
එකතු / ලියන්න

དྲན་བཏོན་ནི
dranam tön ni

ལියවිල්ල *noun*

laiyavailala

བྱེད་ལས

jé lé

ක්‍රියාමාර්ග / පනත / පියවර / ලියවිල්ල

ལས

lé

පාපය / ඉවතට / කර්මය / ක්‍රියාමාර්ග / පනත / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / පියවර / ලියවිල්ල / සිට

ལས་སྒོལ

lé söl

පනත / බලපෑම / වැඩ / ලියවිල්ල / හැඟීම

ཤོག་གུ

shok gu

කඩදාසි / ලේඛනගත / ලියවිල්ල

ལྷ

la

අනියම් / රැකියා / කබාය / කම්කරු / කාර්යාලය / ක්‍රියාකාරකම් / පනත / දෙයක් / බලපෑම / වැඩ / වැඩට / වස්තුව / ලියවිල්ල / ව්‍යාපාරය / ව්‍යාපාරික / ව්‍යාපාරයක් / සේවා / ප්‍රීයතම

བྱ་ལེན

ja len

ක්‍රියාමාර්ග / පනත / පියවර / ලියවිල්ල

དང་ལེན

dang len

ක්‍රියාමාර්ග / පනත / පියවර / ලියවිල්ල

བཅའ་ཁྲིམས

cha trim

පනත / බලපෑම / වැඩ / ලියවිල්ල

འབད་ཐང

bé tang

පාර / කාර්මිකයා / ක්‍රියාමාර්ග / පනත / පාත් / මාර්ග / මාර්ගය / පියවර / ලියවිල්ල

དམག་འཐབ

mak tap

අරගල / ක්‍රියාමාර්ග / රණඹු / පනත / යුද්ධය / පියවර / ලියවිල්ල / සටන

བྱ་བ

jawa

රැකියා / කඩදාසි / කම්කරු / කාර්යාලය / ක්‍රියාකාරකම් / ලේඛනගත / පනත / බලපෑම / වැඩ / වැඩට / ලියවිල්ල / සේවා

ලියාපදිංචි *noun*

laiyaāpadaiṁcai

ཐོ་བཀོད

to kö

ලියාපදිංචි / පිවිසුම / ප්‍රවේශ

ලිලී *noun*

lailaī

ཀུ་སྨུད

ku mü

མེ་རྟོག་ཀུ་སྨུད

mé tok ku mü

ලිවර් *noun*

laivara

འཛིན་ཡུ

ten yu

ලීවර / ලිවර්

དཔྱུག་མདའ

yuk da

ලීවර / ලිවර්

བསྐུལ་རྐྱེན

kül kyen

ලීවර / ලිවර්

ලිවීම *verb*

laivaīma

བཙམ་རྩི

tsam ni

කරන්න / ලිඛිතව / ලිවීම / නිෂ්පාදන / ලියන්න

ཡི་གུ་འདྲི་རྩི

yi gu dri ni

ලිඛිතව / ලිවීම / ලියන්න

ලිහිල් *verb*

laihaila

ལྷོད་གཏང་རྩི

lhö tang ni

ཞི་རྩི

zhi ni

තවමත් / සාමකාමී / නිහඬව / ලිහිල් / ලියන්න

ངལ་སངས་རྩི

ngel sang ni

འབྲེལ་བ་ཐུ་བ

drelwa ta bu

ངལ་གསོ་རྩི

ngel so ni

ལྷོད་རྩི

lhö ni

ආවරණය / ග්‍රස්ත / ඝාතකයා / ළඟා / එබ / විහිදීම / ලිහිල් / ලියන්න

ලිහිසි *noun*

laihaisai

རྩི་སྨུན

tsi num

ග්‍රීස් / මේදය / ලිහිසි

ලීග් *noun*

laīga

རྩེད་འགྲན

tsé dren

ලීග් / තරග / තරගකාරිත්වය / තරඟය / සමුළුව / සම්මේලනය / සම්මන්ත්‍රණය / සැසිය / රැස්වීම

མཐུན་རྩོགས

tün tsok

ලීග් / සංගමයේ / සහෝදරත්වය / හවුල්

ලීවර *noun*

laīvara

འཛིན་ཡུ

ten yu

ලීවර / ලිවර්

དཔྱུག་མདའ

yuk da

ලීවර / ලිවර්

བསྐུལ་རྐྱེན

kül kyen

ලීවර / ලිවර්

ලුණු *adj*

lauṇau

ཚ་ལྡུ་ཅན

tsa khu chen

ཚ་ལྡུ་ཡོད་པའི

tsa khu yö pé

ཚ་ཟླུག་རྩི

tsa luk ni

ཚ་བཏབ་རྩི

tsa tap ni

ཚ

tsa

ལྷུན *noun*

laūnau

སྒོག

gogpa

ලෙටිස් *noun*

laeṭaisa

ཧོ་སྒྱེས་པད་རྩོ

ho gyé pé tsö

ලෙමනේඩ් *noun*

laemanaeḍa

ཏུམ་ཆུང་ཆུ

hum chung chu

ཏུམ་ཆུང་ལྷ་བ

hum chung khuwa

දෙහි / ලෙමනේඩ්

ලෙලි *noun*

laelai

པཀས་ཀོ

pak ko

ලෙලි / චර්ම / පොත්ත / ලොම් / සම / සම්

ලෙස *conj*

laesa

བདེན་ཏེ

ten té

ඔස්සේ / මැදින් / ලෙස / සිට / හරහා

བཞིན

zhin

ལྟར

tar

སྐབས

kap

පැය / අනතුර / අතර / අවස්ථාව / කාලය / දී / දින / පේදුරු / වේලාව / ලෙස / හේතුව

བསྒང

gang

අතර / කාලය / දී / වේලාව / ලෙස

ཆོག་འཕྲད

chok tadpa

ලෙස / සමාන / සමගාමීව / සමාන්තර

ཆོག་གཅིག

chok chigpa

ලෙස / සමාන / සමගාමීව

བར་ན

bar na

අතර / ලෙස

བཟུམ

zum

ලෙස / සමාන

ලේ *noun*

lae

ཁྲག

trak

ཁྲག་རིགས་རྒྱུད

trak rik gyü

ලේකම් *noun*

laekama

དྲུང་ཆེན

drung chen

ලේඛකයා *noun*

laekhakayaā

འགྲི་མི

dri mi

කතෘගේ / කර්තෘ / ලේඛකයා

རྩོམ་རྒྱག་པ

tsom drik pa

කතෘගේ / කර්තෘ / ලේඛකයා

རྩོམ་པ་པོ

tsom pa po

කතෘගේ / කර්තෘ / ලේඛකයා

རྩོམ་མི

tsom mi

කතෘගේ / කර්තෘ / ලේඛකයා

བཙམ་མི

tsam mi

කතෘගේ / කර්තෘ / ලේඛකයා

མཛད་མི

dzé mi

කතෘගේ / කර්තෘ / ලේඛකයා

མཛད་པ་པོ

dzé pa po

කතෘගේ / කර්තෘ / ලේඛකයා

ලේඛන *noun*

laekhana

གནས་སྡུད

né dü

ලේඛන / දත්ත / සංඛ්‍යාන

གནས་སྡུད་རིག་པ

né dü rik pa

ලේඛන / සංඛ්‍යාන

ලේඛනගත *noun*

laekhanagata

ཟ་བ

jawa

රැකියා / කඩදාසි / කම්කරු / කාර්යාලය / ක්‍රියාකාරකම් / ලේඛනගත / පනත / බලපෑම / වැඩ / වැඩට / ලියවිල්ල / සේවා

ཤོག་གུ

shok gu

කඩදාසි / ලේඛනගත / ලියවිල්ල

ཡིག་ཀོ

yik ko

ලේඛනගත / ශිලා

ཡིག་བཀོད

yik kö

ලේඛනගත / ශිලා

ཡིག་ཁྲིད།
verb
laekhanaya

ནང་འགྱུར་མཚོན་ནི།
nangyur ngön ni
ཡིག་ཁྲིད། / ཤོག་ཁྱེ། / ཡིག་ཆ

ཡིག་ཁོར་བཀོད་ནི།
yik tor kö ni
ཡིག་ཁྲིད། / ཤོག་ཁྱེ། / ཡིག་ཆ

ཚད་སྟོན་ནི།
tsé tön ni
ཡིག་ཁྲིད། / ཤོག་ཁྱེ། / ཡིག་ཆ

ལེགས་ཁོན
lek tön
ཡིག་ཁྲིད། / ཤོག་ཁྱེ། / ཡིག་ཆ

དྲན་ཁོ་བཀོད་ནི།
dren to kö ni
ཡིག་ཁྲིད། / ཤོག་ཁྱེ། / ཡིག་ཆ

དྲན་ཁོ
dren to
ཡིག་ཁྲིད། / ཤོག་ཁྱེ། / ཡིག་ཆ

སྒྲ་པར་གཟུང་ནི།
dra par zung ni
ཡིག་ཁྲིད། / ཤོག་ཁྱེ། / ཡིག་ཆ

ཁོ་བཀོད་ནི།
to kö ni
ཡིག་ཁྲིད། / ཤོག་ཁྱེ། / ཡིག་ཆ

ཡིག
noun
laenaā

ཤིང་འགྱེལ་ཏ
shing gyel ta
ཡིག / ཡིག

རྟོར་ཏོ་ལ
tor to la
ཡིག / ཡིག

ཡིག
noun
laenauna

ཤིང་འགྱེལ་ཏ
shing gyel ta
ཡིག / ཡིག

རྟོར་ཏོ་ལ
tor to la
ཡིག / ཡིག

ཡིག
noun
laebala

སྒྲ་བཟུང་ཚོང་སྡེ
dra zung tsong dé

ངོ་རྒྱས
ngo tak
ཡིག / ཡིག / ཡིག / ཡིག

མིང་སྟོད་པ
ming top pa

མིང་དགེ་སྟོད་པ
ming ngen top pa

མིང་རྒྱས
ming tak
ཡིག / ཡིག

ཡིག
noun
laesara

དྲག་འོད་སྐྱེད་འགྲུལ
drak ö kyé trül

ཡིག
noun
laeākakaā

ཀླུ་གར་སྡེ་ཚན་རྒྱ་གཙོ་པོ
lu gar dé tsen gyi tsowo
ཡིག / ཡིག

དཔྱ་ཁྲིད
u tri
ཡིག / ཡིག

རྩོམ་སྒྲིག་པའི་བསམ་འཆར
tsom drik pé sam char
ཡིག / ཡིག

ཨང་དང་པ
ang dang pa
ཡིག / ཡིག / ཡིག / ཡིག

རྒྱན་རྒྱ་གདོང་ཁར
kün gyi dong khar
ཡིག / ཡིག

འགོ་ཁྲིད
go tri
ཡིག / ཡིག

དྲག་ཤོས
drak shö
ཡིག / ཡིག / ཡིག / ཡིག / ཡིག / ཡིག / ཡིག / ཡིག

འགོ་དཔོན
go pön
ཡིག / ཡིག / ཡིག / ཡིག

ཡིག
adj
laeākakai

དམ་དམ
dam dam
ཡིག / ཡིག / ཡིག / ཡིག / ཡིག / ཡིག / ཡིག / ཡིག / ཡིག / ཡིག

དམ་དྲགས
dam drak
ཡིག / ཡིག / ཡིག / ཡིག / ཡིག / ཡིག / ཡིག / ཡིག / ཡིག /

མི་སེར

mi ser

ཉིཌཾ / ལོཀ / ཀ་ཤེཏྲ / ཛাতِيَة / ජනතාව / රට / තේමාව / ද්‍රව්‍ය / විෂය / වස්තුව / සිව්ල් / ප්‍රදේශයේ

ལོཀ *noun*

laeākayae

འཛམ་གླིང་

dzam ling

ཉིཌཾ / ལོཀ / ལོཀ / ཕཅཱི་ / විදෙස්

འཇིག་རྟེན

jik ten

ලෝක / ফচী / විදෙස් / විශ්වය

ས་སྟེང་

sa teng

ලෝක / ফচী / විදෙස්

ལོཀཌ *noun*

laeākaḍa

ལི

li

ལོཔས *noun*

laeāpasa

ལྕགས་རྡོ

chak do

ཝཾཙནིཀ *noun*

vaṁcanaika

གཡོ་སྒྱུ་རྒྱབ་མི

yo gyu kyap mi

ව්‍යංචා / ව්‍යංචනික

གཡོ་སྒྱུ

yo gyu

අල්ලස් / දූෂණ / දූෂිත / ව්‍යංචා / ව්‍යංචනික

མཁུ་སྐོར

gu kor

පෙළඹවීම / ව්‍යංචා / ව්‍යංචනික

ཝཾཙཱ *noun*

vaṁcaā

མཁུ་སྐོར

gu kor

පෙළඹවීම / ව්‍යංචා / ව්‍යංචනික

གཡོ་སྒྱུ

yo gyu

අල්ලස් / දූෂණ / දූෂිත / ව්‍යංචා / ව්‍යංචනික

གཡོ་སྒྱུ་རྒྱབ་མི

yo gyu kyap mi

ව්‍යංචා / ව්‍යංචනික

ཝཀ་ཏཱ *noun*

vakataṛ

ཁ་ཆེའི་སྟོན་པ

kha ché tön pa

දිවැසිවරයා / වක්තෘ

དཀོན་མཆོག་གི་ནང་གནས་བའི་སློབ་དཔོན

kön chok gi nangwé lop pön

දිවැසිවරයා / වක්තෘ

ལུང་བསྟན་གནང་མི

lung ten nang mi

දිවැසිවරයා / වක්තෘ

མུ་ཧ་མེ

mu ha mé

දිවැසිවරයා / වක්තෘ

མངོན་ཤེས་མཁན

ngön shé khen

දිවැසිවරයා / වක්තෘ

སྟོན་པ

tön pa

දිවැසිවරයා / වක්තෘ

ཝཀཱུགཌཱུ *noun*

vakaugaḍau

མཁལ་རྡོག་མཁལ་མ

khel dok khel ma

ཝགཀཱིཝཡཱུཏུ *adj*

vagakaivayautau

འགན་ལག་པོག་མི

gen khak pok mi

යටත් / වගකිවයුතු

ཐོ་གཏང་རྫུགས

lo té tsugsapa

ආරක්ෂිත / ආරක්ෂිතව / ඝන / යටත් / වගකිවයුතු

འགན་ལག་འཁྲི་མི

gen khak tri mi

යටත් / වගකිවයුතු

གལ་ཅན

gel chen

අත්‍යවශ්‍ය / අවශ්‍යයි / අසාධ්‍ය / අර්ථය / අර්ථවත් / යටත් / තදබල / දරුණු / බරපතල / බරපතලකම / මහා / වගකිවයුතු / වැදගත් / වැදගත්කම / විශිෂ්ට / හදිසි / ප්‍රධාන

འགན་ལག་ཅན

gen khak chen

යටත් / වගකිවයුතු

རྒྱ་རྒྱན་འབད་བའི

gyu kyen bé bé

යටත් / වගකිවයුතු

ཝགཀཱིམ *noun*

vagakaīma

འགན་ལག འགན་ཁུར

gen khak gen khur

වගකීම / වගකීම්

འགན་ལག འགན་ཁུར

gen khak gen khur

වගකීම / වගකීම්

ཝགཱ *noun*

vagaā

ལམ་སྲོལ

lam söl

ගොවිතැන් / වගා / ශිෂ්ටාචාරය / සංස්කෘතිය / සංස්කෘතික

ཡར་ཐོན་གནས་སྟངས

yar tön né tang

වගා / ශිෂ්ටාචාරය / සංස්කෘතිය / සංස්කෘතික

ཡ་རབས་སྤྱོད་བཟང་གནས་སྟངས

ya rap chö zang né tang

වගා / ශිෂ්ටාචාරය / සංස්කෘතිය / සංස්කෘතික

མཐུན་ལམ་བཟུམ

tün lam zum

ཐོབ་ཐབས་འབད་ནི

top tap bé ni

གསོ་སྐྱོང

so kyong

ගොවිතැන් / වගා / ශිෂ්ටාචාරය / සංස්කෘතිය / සංස්කෘතික

ལོ་ཐོག་བཏབ་ནི

lo tok tap ni

ལམ་ལུགས་ཡར་ཐོན་གནས་སྟངས

lam luk yar tön né tang

වගා / ශිෂ්ටාචාරය / සංස්කෘතිය / සංස්කෘතික

འཛུགས་སྐྱོང

dzuk kyong

ගොවිතැන් / වගා / ශිෂ්ටාචාරය / සංස්කෘතිය / සංස්කෘතික

ཞིང་ལྷ་འབད་ནི

zhing la bé ni

རིག་གཞུང

rik zhung

ගොවිතැන් / වගා / ශිෂ්ටාචාරය / සංස්කෘතිය / සංස්කෘතික

བཟོ་ནི

zo ni

ඉදි / කරන්න / ගොඩනැගීම / නිපැයුම / වගා / නිෂ්පාදන / නිෂ්පාදන / ස්වරූපයක් / හැඩය

ཝགུ *noun*

vagau

ཏོ

to

වගු / වගුව / ලැයිස්තුව

ཝགུཝ *noun*

vagauva

ཏོ

to

වගු / වගුව / ලැයිස්තුව

ཝཙནཡ *noun*

vacanaya

ཁ་ལས་སྨྲབ་པའི་ཟླ

kha lé lap pé lo

ཁས་ལེན

khé len

කැපවීම / පිළිගැනීම / වචනය

ཟླ

lo

කතාව / වචනය / සංවාදය / සාකච්ඡාව

གནས་རྒྱལ

né tsül

ඉතිහාසය / කතාව / කතාවකි / කථාව / තොරතුරු / වචනය / පුවත් / ස්ටෝනි / හොඳයි

གཏམ

tam

གཏམ་དང་ལོ་རྒྱུས་ཕྱུ་བ

tam dang lo gyü ta bu

ཚིག་ཤོར་སོ་ཡི

tsik shor so yi

ཚིག་ཐོག་ཅི་ཕྱུ་བ

tsik top chi ta bu

སྨྲབ་པའི་ཚིག གཏམ་དང་ཚིག་གསུམ་ཕྱུ་བ

lap pé tsik tam dang tsik su

ཚིག ཤིང་ཚིག ཚིག་འདྲ

tsik ming tsik tsik dru

ཝཏཀིཪིམེ *verb*

vaṭakairīmae

སྐོར་བ་རྒྱབ་ནི

korwa kyap ni

མཐའ་བསྐོར་ནི

ta kor ni

འབྲེལ་བ་འཛུང་ནི

drelwa jung ni

ཝཏཀིཪིམེ / ලින්ක්

སྦུག་ནང་བཙུག་ནི

buk nang tsuk ni

ཝཏཡེ *prep*

vaṭayae

ཏ་ལམ

ha lam

ගැන / මුළු / වටයේ / සියලු / සියලුම / සම්පූර්ණයෙන්ම / එරෙහි / පාහේ / ප්‍රමාණවත්

བརྟན་ཁང་གཡབ་ཐོག ཟླ་མཐུན་ཐེ་ཚན

nyen khang yap tok lo tün dé

කවය / වටයේ

སྒོར་ཐིག ཀྱལ་སྐོར་སྐོར་མ

gor tik gyel gor goram

කවය / වටයේ

ཡོངས་རྫོགས

yong dzok

පංගු / ඉරණම / කවය / කැල්ලක් / දැන්වීම / මුළු / මුළු / වටයේ / සියලු / සියලු / සියලුම / සියලුම / සමස්ත / සමස්ත / සම්පූර්ණ / සම්පූර්ණ / හවුල් / පරිපූර්ණ

རིལ་རིལ

ril ril

කවය / වටයේ

བརྟན་ཁང་གཡབ་ཐོག

nyen khang yap tok

කවය / වටයේ

ཚ་ཚང་

cha tsang

කවය / මුළු / මුළු / වටයේ / සියලු / සියලු / සියලුම / සියලුම / සමස්ත / සමස්ත / සම්පූර්ණ / සම්පූර්ණ / පරිපූර්ණ

སྐོར་ཚ

kor cha

ගැන / වටයේ / එරෙහි

སྐོར་དཔྱིས

gor yip

කවය / වටයේ

སྐོར་ཐིག

gor tik

කවය / වටයේ

སྐོར་སྐོར

gor gor

කලාපය / කවය / කවය / වටයේ / වටයේ

སྐོར་སྐོར

gor gor

කලාපය / කවය / කවය / වටයේ / වටයේ

འཁྲུལ་སྐོར

drül kor

කවය / වටයේ

བསྐོར་སྐྱོང

kor kyö

කවය / වටයේ

ཝཏལཱ *noun*

vaṭalaā

བཙན་དབང

tsen wang

དམག་སྐོར

mak kor

වට්ටක්කා *noun*

vaṭaṭakakaā

ཀ་ཀུ་རུ

ka ku ru

වට්ටම *noun*

vaṭaṭama

མར་བཅག་ མར་ཕབ

mar chak mar pap

වට්ටම / වට්ටම්

མར་ཆག་ གོང་ཚད་བཟུམ

mar chak gong tsé zum

වට්ටම / වට්ටම්

මර්චකට් මර්පප්

mar chak mar pap

වට්ටම / වට්ටම්

මර්චකට් ගොන්ග් සේ සුම්

mar chak gong tsé zum

වට්ටම / වට්ටම්

වට්ටෝරුව *noun*

vaṭaṭaeārauva

བཞེས་སྐོའི་རྫས་སྦྱོར

zhé gö dzé jor

ཟས་སྦྱོར་ལག་དེབ

zé jor lak dep

ජෙට් ගෝ බේ තැන්ග් කියි ලැප් ජා

zhé go bé tang kyi lap ja

වටිනා *adj*

vaṭainaā

རིན་ཆེ་བ

rin chewa

රින් චෙවා

rin chewé

රින් චෙවේ

rin tang chen

රින් තැන් චෙන්

rin tang chewa

රින් තැන් චෙවා

rin tang chewé

රින් තැන් චෙවේ

rin towé

රින් තොවේ

né gong chen

ནས་གོང་ཆེན

tsa chen

අත්‍යවශ්‍ය / අවශ්‍යයි / වටිනා / වැදගත් / විශේෂ

rin towa

රින් තොවා

dro song bom pé

ཁྲོ་སོང་སྦོམ་པའི

gyong gü chewé

རྒྱོང་རྒྱུ་ཆེ་བའི

gyong gü chen

རྒྱོང་རྒྱུ་ཆེན

gong tsé

ཀོང་ཚད

gong chewé

ཀོང་ཆེ་བའི

gong chen

ཀོང་ཆེན

gong bom pé

ཀོང་སྦོམ་པའི

nying né tsewé

ཉིང་ནས་བཙེ་བའི

rin chen

རིན་ཆེན

වත් *noun*

vata

ལུག་གི

luk ni

කරන්නේ / වත් / පිරවීම / සොයා / හමු / එන්නත්

ལེ་ཤ་སྦེ་ཡོང་གི་དང་འགྱོ་གི

lé sha bé ong ni dang gyo ni

འགྱོ་གི

jo ni

དྲག་ཆར་འབབ་ནི

drak char bap ni

འདེགས་ནི

dek ni

ཆར་པ་ཤུགས་སྦེ་རྒྱབ་ནི

charpa shuk bé kyap ni

වත්කම් *noun*

vatakama

བདོག་གཏད

dok té

කැපිටල් / වත්කම් / ප්‍රාග්ධන

ཉིང་ནོར

nying nor

རྒྱ་དངོས

gyu ngö

ධනය / වත්කම් / වෙල්ත් / සමෘද්ධිය

වධ *noun*

vadha

སྡུག་སྦྱོད

duk chö

སྡུག་སྦྱོང

duk jong

වධ / හිරිහැර

ལ་ཁག་དྲག

la khak drak

ගාස්තු / වධ / නොහැකි

དགྱལ་སྦྱང

nyel jang

වන *pron*

vana

ག

ga

එය / ඇය / ඒ / කරන / කාවද / බව / එමගින් / මෙම / වන / වහන්සේ

ག་འདི

ga di

එය / ඇය / කරන / බව / එමගින් / මෙම / වන / වහන්සේ

වන්දි *noun*

vanadai

རྒྱ་འཐུས

gü tü

སྐོག་འཇལ་རྒྱབ་ནི

lok jel kyap ni

སྐོག་འཇལ

lok jel

རྒྱ་འཐུས་སྤྲོད་ནི

gü tü trö ni

ཁེ་ཕན

khé pen

පොලී / අභිලාෂය / අරමුණ / අවසානය / අවසන් / උනන්දුවෙන් / ලාභය / වස්තුව / වන්දි / ප්‍රතිලාභ

වන්න *verb*

vanana

ཨིན

in

འདུག ཡོད

duk yö

වඳ *adj*

vañda

སྐོ་རིག་མེད་པའི

lo rik mé pé

ནད་འཐུལ་མེད་པ

né bupa medpa

མངལ་སྐྱོངས

ngel tongam

བཅུད་མེད་ས་ཆ

chü mé sa cha

ཧིང་ཞང་ས

hing sang sa

උචිත / කපටි / කෙලින්ම / ක්ලීන් / දියර / ද්‍රව / මෘදු / මිහිරි / නිවැරදි / වඳ / පිරිසිදු / සුදුසු / සුමුදු

རབས་ཆད

rap ché

སྐོ་རིག་དཀོན་པའི

lo rik kön pé

වමනය *verb*

vamanaya

ཁ་ལས་བསྐྱུག་ནི

kha lé kyuk ni

ཁ་ལས་ལོག་ནི

kha lé lok ni

වම් *adj*

vama

གཡོན་ཕྱོགས

yön chok

වාමාංශික / වාමාංශික / වම් / වම්

 གཡོན་ཕྱོགས

yön chok

වාමාංශික / වාමාංශික / වම් / වම්

වම්බටු *noun*

vamabaṭau

ངོ་ལོམ

do lom

වයස *noun*

vayasa

དུས་ཚད

dü tsé

අවස්ථාවේ / කාලය / කාලගුණ / යුගය / වේලාව / වයස / වයස්ගත

ལོ་ཚད

lo tsé

අවස්ථාවේ / කාලය / කාලගුණ / යුගය / වේලාව / වයස / වයස්ගත

སྐྱེས་ལོ

kyé lo

අවස්ථාවේ / කාලය / කාලගුණ / යුගය / වේලාව / වයස / වයස්ගත

දුස් රප්

dü rap

අවස්ථාවේ / කාලය / කාලගුණ / යුගය / වේලාව / වයස / වයස්ගත / සියවසේ

ལོ

lo

අවස්ථාවේ / කාලය / කාලගුණ / යුගය / වේලාව / වසර / වයස / වයස්ගත / වාර්ෂිකව

ལས་ཀ།
noun

vayasagata

བསྐལ་པ

kel pa

ཨ་ལས་ཐམ་ཀ / ཀཱ་ལ / ཀཱ་ལ་ཁ་ཎ / ཡུགས / ཚེ་ལྟ / ལས་ཀ

བྱང་མེད་རྒྱ་རྒྱ་བྲག

bü mé kyi da trak

ཨ་ལས་ཐམ་ཀ / ཀཱ་ལ / ཀཱ་ལ་ཁ་ཎ / ཡུགས / རྡོ་རུ / ཚེ་ལྟ / ལས་ཀ

བྱང་མེད་རྒྱ་རྒྱ་བྲག ཤིང་ལིས་གི་ཡིག་རྩགས

bü mé kyi da trak ing lisha gi

ཨ་ལས་ཐམ་ཀ / ཀཱ་ལ / ཀཱ་ལ་ཁ་ཎ / ཡུགས / རྡོ་རུ / ཚེ་ལྟ / ལས་ཀ

བྱང་མེད་རྒྱ་རྒྱ་བྲག ཤིང་ལིས་གི་ཡིག་རྩགས

bü mé kyi da trak ing lisha gi

ཨ་ལས་ཐམ་ཀ / ཀཱ་ལ / ཀཱ་ལ་ཁ་ཎ / ཡུགས / རྡོ་རུ / ཚེ་ལྟ / ལས་ཀ

ཀནམ་ཀཱ་ཤི

nam shi

ཨ་ལས་ཐམ་ཀ / ཀཱ་ལ / ཀཱ་ལ་ཁ་ཎ / ཡུགས / ཚེ་ལྟ / ལས་ཀ

ལོ་རྩེ

lo tsé

ཨ་ལས་ཐམ་ཀ / ཀཱ་ལ / ཀཱ་ལ་ཁ་ཎ / ཡུགས / ཚེ་ལྟ / ལས་ཀ / ལས

ལོ

lo

ཨ་ལས་ཐམ་ཀ / ཀཱ་ལ / ཀཱ་ལ་ཁ་ཎ / ཡུགས / ཚེ་ལྟ / ལས / ལས་ཀ / ལས / ལས་ཀ / ཝཱ་རྵ་ཀི་ཀ

སྐྱེས་ལོ

kyé lo

ཨ་ལས་ཐམ་ཀ / ཀཱ་ལ / ཀཱ་ལ་ཁ་ཎ / ཡུགས / ཚེ་ལྟ / ལས / ལས་ཀ

དུས་རྩེ

dü tsö

ཕུ / ཨ་ནན་ཏ་ར / ཨ་ལ་ཐ་ཝ / ཨ་ལ་ཐ་ཝེ / ཀཱ་ལ / ཀཱ་ལ་ཁ་ཎ / ཀ་ན་ཡེ / ཡུགས / དཱ་ན / ཉིན / ཚེ་ལྟ / ཚེ / ལ་ཞུ་ཎ / མ་ཧཱ / ཚེ་ལྟ / ལས་ཀ / ས་ཟིས / ཤ་ས་ཏ / ཧེ་ཏུ / རྒྱ་ཆེ

དུས་རྩེ

dü tsé

ཨ་ལ་ཐ་ཝ / ཨ་ལ་ཐ་ཝ / ཨ་ལ་ཐ་ཝ / ཨ་ལ་ཐ་ཝ / ཨ་ལ་ཐ་ཝ / ཨ་ལ / ལ / ལ /

ཝཊ་ཌྷ་ན་ཡ *noun*

varadhanaya

འཕེལ་འགྱུར

pel gyur

परिणामय / विकाशय / वर्धनय / संवर्धन

ཡར་འཕར

yar par

उद्धमनय / परिणामय / विकाशय / वर्धनय / संवर्धन / प्रगति

ཡར་འཛེག ཡར་འཕེལ

yar dzek yar pel

བཟོ་བསྒྲུན་གོང་འཕེལ

zo trün gong pel

परिणामय / विकाशय / वर्धनय / संवर्धन / प्रगति

ཡར་སྲེང་རྒྱབ་ནི

yar seng kyap ni

वर्धनय / हाइ

ཡར་སྲེང་

yar seng

तरंग / वर्धनय

ཡར་འཕེལ་ནི

yar pel ni

ཡར་འཕར་ནི

yar par ni

निक्मीम / मङ / मतु / वर्धनय / सोपानयक्

ཡར་སྐྱེད

yar kyé

परिणामय / विकाशय / वर्धनय / संवर्धन

ཡར་རྒྱས་ནི

yar gyé ni

ཡར་རྒྱས

yar gyé

परिणामय / विकाशय / वर्धनय / संवर्धन / प्रगति / प्रगति

ཡར་འཛེག་ནི

yar dzek ni

གསར་བཟོ

sar zo

परिणामय / विकाशय / वर्धनय / संवर्धन / प्रगति

རིམ་འགྱུར

rim gyur

परिणामय / विकाशय / वर्धनय / संवर्धन

གོང་འཕེལ

gong pel

परिणामय / विकाशय / वर्धनय / संवर्धन / प्रगति

གསར་འགྲོན

sar tön

परिणामय / विकाशय / वर्धनय / संवर्धन / प्रगति

ཝ་ཏ་ཡ *noun*

varaāya

གྲུ་རྩུག་ཡོད་པའི་ཁྲོམ

dru tsuk yö pé trom

པོར་ཏ

poraT

པོར་ཏུ་གུལ་གྱི་ཨ་རག་ཅིག་གི་མིང་

por tu gel gyi a rak chik gi mi

གྲུའི་གཡོན་ཕྱོགས

drü yön chok

གྲུ་རྩུག

dru tsuk

ජැටිය / වරාය / පියර්

གྲུ་རྩགས་ས

dru chak sa

མངར་ཆང

ngar chang

ཝ་ལ་ཁ *verb*

valasaā

འབག་ནི

bak ni

ගන්න / වලසා

བཟོད་ནི

zö ni

ඉවසා / කුහරය / බෙයාර් / වලසා / හෑරූ

རེག་ནི

tek ni

ගන්න / පුබුදුවා / බෙයාර් / පවත්වා / වලසා / සංරක්ෂණය / පසුබට

བཏགས་ནི

tak ni

බෙයාර් / වලසා / ස්වරූපයක් / හැඩය

བསྐྱལ་ནི

kyel ni

පෙර / ඉදිරියට / ගන්න / පැතිරීම / එවන / වලසා

འཆང་ནི

chang ni

බෙයාර් / වලසා

ངོམ

dom

බෙයාර් / වලසා

ཝ *noun*

vasa

དུག

duk

විෂ / වස

དུག་བྱིན་ཏེ་གསད་ནི

duk jin té sé ni

དུག་ལུག་ནི

duk luk ni

མེད་པ་གཏང་ནི

medpa tang ni

නරක් / තුවාල / විනාශ / වස / හානි

ངན་ལྷང་རྒྱབ་ནི

ngen lhé kyap ni

དུག ནགས་སེམས

duk nö sem

විෂ / වස

ཝ་ཌ *adj*

valaṁgau

ཆ་གནས་ཡོད་པའི

cha né yö pé

වලංගු / විශ්වසනීය

ཝ་ལ *noun*

valakavaā

བཏོག་ཐབས

dok tap

වලක්වා / වැළැක්වීමේ

བཀག་དམ

kak dam

තහනම් / බැන් / වලක්වා / වැළැක්වීමේ

བཀག་ཐབས

kak tap

වලක්වා / වැළැක්වීමේ

ཝ *verb*

vasana

ཐུ་ནི

ba ni

ආවරණය / භූමදාන / වසන්

གཡིབ་ནི

yip ni

གཡིབ་ཐོད་ནི

yip dö ni

ཐ་བཞག་ནི

ba zhak ni

གསང་ནི

sang ni

භූමදාන / වසන්

གསང་བཞག་ནི

sang zhak ni

ཝ *noun*

vasanata

ས་ཁ

ser kha

වැටීම / වසන්ත

ཝ *verb*

vasanana

མཇུག་བསྡུ་ནི

juk du ni

අවසානය / අසල / නතර / නවත්වනවා / වසන්න / සමීප

གཞན་མ་ཤོང་པ

zhen ma shong pa

වසා / වසන්න / සමීප

གཟབ་གཟབ་ཀྱི

zap zap kyi

අසල / වසන්න / සමීප

བཙུམ་ནི

tsum ni

අසල / වසා / වසන්න / සමීප

ཚོང་ཁང་ལྟ་བུ

tsong khang ta bu

අසල / වසා / වසන්න / සමීප

ཐག་ཉེ་བའི

tak nyé bé

අසල / වසන්න / සමීප

གསང་བའི

sangwé

අසල / පුද්ගලික / වසන්න / සමීප / රහස් / රහස්ය

ལག་པ་དམ་དྲག

lagpa dam drak

අසල / වසන්න / සමීප

མཇུག་སྡོམ་འབད་ནི

juk dom bé ni

අසල / වසන්න / සමීප

འཆམ་ཤོ

cham shö

අසල / වසන්න / සමීප

ཉེ་ཤོ

nyé shö

අසල / වසන්න / සමීප

སྦོ་ལོག་ཁར

bo lok khar

අසල / වසන්න / සමීප

ཧ་ལམ་འདྲ་བའི

ha lam drawé

අසල / වසන්න / සමීප

གཅད་ནི

ché ni

අසල / වසා / වසන්න / සමීප

བཙན་མས་བཙན་མས

dam damsapa

වසා / වසන්න / සමීප

བཙན་ནི

dam ni

අසල / එතුම / වසා / වසන්න / සමීප

འབྲེལ་ཐག་ཉེ་བའི

drel tak nyé bé

අසල / වසන්න / සමීප

དྲན་ཤེས་ཀྱི

dren shé kyi

අසල / වසන්න / සමීප

སྒོ་བསྒམ་མི།

go dam ni

අසල / වසා / වසන්න / සමීප

ལོ་ཁོར།

lo khor

වසර / වාර්ෂිකව

ལོ་ན།

lo na

වසර / වාර්ෂිකව

ལོ་རིམ།

lo rim

වසර / වාර්ෂිකව

སྦྱོང་རིམ།

lop rim

පංතිය / වසර / වාර්ෂිකව / ප්‍රවර්ගය

ན་ཚོ།

na tsö

වසර / වාර්ෂිකව

ལོ་གཅིག་ཟླཿ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཡུན།

lo chik dawa chu nyi kyi yün

වසර / වාර්ෂිකව

ལོ

lo

අවස්ථාවේ / කාලය / කාලගුණ / යුගය / වේලාව / වසර / වයස / වයස්ගත / වාර්ෂිකව

ལོ་རྟེན།

noun

vasataraya

ཆོས་གོས།

chö gö

གྱོན་ཆས།

gyön ché

ඇඳුම / ඇඳුම් / වස්ත්‍රය

བྱ་གམ།

da gam

ལོ་རྟེན།

noun

vasatauva

དངོས་ལུང་སྡེན་པའི།

ngö khung den pé

ද්‍රව්‍ය / භෞතික / විෂය / වස්තුව / ශාරීරිකව

སྙིང་པོ།

nying po

ක්‍රීම් / දෙයක් / ද්‍රව්‍ය / විෂය / වස්තුව / සාරය

མཉེ་བསམ།

no sam

අදහස / අභිප්‍රාය / අරමුණ / ඉලක්ක / කදිම / කදිම / පරිකල්පනය / ජනමත / දැනුම / භාවනා / වස්තුව / සිතන්න

དངོས་གཟུགས་རྫི

ngö zuk kyi

ද්‍රව්‍ය / භෞතික / විෂය / වස්තුව / ශාරීරිකව

དངོས་སྟོབས་ཀྱི

ngö top kyi

ද්‍රව්‍ය / භෞතික / විෂය / වස්තුව / ශාරීරිකව

དངོས་པོ

ngö po

අභිප්‍රාය / අරමුණ / අනියම් / ඉලක්ක / රෙදි / දෙයක් / ද්‍රව්‍ය / විෂය / වස්තුව / ව්‍යාපාරික

རས་ཆ

ré cha

රෙදි / රෙදිපිළි / දෙයක් / ද්‍රව්‍ය / භෞතික / විෂය / වස්තුව / ශාරීරිකව

དངོས་རྫས

ngö dzé

අනියම් / ඉල්ලුම / උපාංගය / උපකරණය / තේමාව / දෙයක් / ද්‍රව්‍ය / විෂය / වස්තුව / ව්‍යාපාරික / ප්‍රශ්නය

གནས་སྟངས

né tang

පෙළ / අභ්‍යවකාශ / අනියම් / ඇත්ත / ඉල්ලුම / රැකියා / කාමරය / චරිත / තේවර්ස් / රාජ්‍ය / තත්ත්වය / තත්වය / තේමාව / දෙයක් / ද්‍රව්‍ය / වැඩ / වායුගෝලයේ / විෂය / වස්තුව / ව්‍යාපාරය / ව්‍යාපාරික / ව්‍යාපාරයක් / වර්ණ / පරිසරය / ස්ථානය / ස්වරූපයක් / ස්වභාවය / පැහැය / ප්‍රියතම / ප්‍රශ්නය

གནད་དོན།

né dön

අනියම් / අහන්න / ඉල්ලුම / රැකියා / කාමරය / කේන්ද්‍රගත / ගිහි / තත්ත්වය / තේමාව / පේදුරු / දෙයක් / පදනම / ද්‍රව්‍ය / මූලික / වැඩ / විෂය / වස්තුව / ව්‍යාපාරය / ව්‍යාපාරික / ව්‍යාපාරයක් / පස / සංසිද්ධිය / ස්ථානය / හේතුව / ප්‍රියතම / ප්‍රශ්නය

དམིགས་ཡུལ

mik yül

අභිප්‍රාය / අරමුණ / ඉලක්ක / ඉලක්කය / තේමාව / ද්‍රව්‍ය / විෂය / වස්තුව

དམིགས་རྩོ

mik tsé

අභිප්‍රාය / අරමුණ / ඉලක්කය / වස්තුව / ප්‍රරක්ෂේපනය

དམིགས་གཏད

mik té

අභිප්‍රාය / අරමුණ / ඉලක්ක / ඉලක්කය / වස්තුව

དངོས་པོ་བདག

ngö po dak

තේමාව / ද්‍රව්‍ය / විෂය / වස්තුව

ཚོང་

tsong

අනියම් / රැකියා / දෙයක් / වැඩ / විකිණීම / වස්තුව / ව්‍යාපාරය / ව්‍යාපාරික / ව්‍යාපාරයක් / ප්‍රරියතම

དམིགས་པ་བསྐྱེད་མི།

mik pa kyé ni

අභිප්‍රාය / අරමුණ / ඉලක්ක / වස්තුව

དཀའ་ངལ

ka ngel

අනතුර / අනියම් / අවදානම / අවදානම් / ආපදා / ඉල්ලුම / කලාපය / කෘරත්වය / තේමාව / දෙයක් / ද්‍රව්‍ය / විපත / විෂය / වස්තුව / ව්‍යාපාරික / ප්‍රශ්නය

དཔེར་ན་ སེམས་ཀྱི་ཁྱད་ཅིག་བཟང

per na sem kyi khyé chik ran

අනියම් / ඉල්ලුම / තේමාව / දෙයක් / ද්‍රව්‍ය / විෂය / වස්තුව / ව්‍යාපාරික / ප්‍රශ්නය

གཞི་དོན།

zhi dön

කලාපයේ / ක්ෂේත්‍ර / දෙයක් / ද්‍රව්‍ය / භූමිය / විෂය / වස්තුව / ප්‍රදේශයේ

ཚོང་ལས

tsong lé

අනියම් / රැකියා / දෙයක් / වැඩ / වස්තුව / ව්‍යාපාරය / ව්‍යාපාරික / ව්‍යාපාරයක් / සමාගම / ස්ථිරව / ප්‍රරියතම

པར་ཕྱོགས

par chok

අරමුණ / අවසානය / අවසන් / වස්තුව

ཚོང་འབྲེལ

tsong drel

අනියම් / රැකියා / දෙයක් / වැඩ / වාණිජ / වෘත්තීය / වස්තුව / ව්‍යාපාරය / ව්‍යාපාරික / ව්‍යාපාරයක් / ප්‍රරියතම

པར་གཞི

par zhi

තේමාව / ද්‍රව්‍ය / විෂය / වස්තුව

རྩེ་བང་གི་ཕྱོགས

tsé tang gi chok

අරමුණ / අවසානය / අවසන් / වස්තුව

རྩ་གཏད་མི།

tsa té ni

අභිප්‍රාය / අරමුණ / ඉලක්ක / ඉලක්කය / වස්තුව

མཐའ་མ

ta ma

අරමුණ / අවසානය / අවසන් / අන්ත / අන්තවාදී / වස්තුව

མཐའ་མཇུག

ta juk

අරමුණ / අවසානය / අවසන් / වස්තුව

རིལ་ཚང

ril tsang

අරමුණ / ඉලක්කය / වස්තුව

རེ་འདུན

ré dün

අභිප්‍රාය / අරමුණ / අවශ්‍ය / ඉලක්ක / බලාපොරොත්තුව / බලාපොරොත්තුවෙන් / වස්තුව / හෝප්

ཚོང་ལ

tsong la

අනියම් / රැකියා / ක්‍රීඩා / නාට්‍යයේ / දෙයක් / වැඩ / වෘත්තීය / වස්තුව / ව්‍යාපාරය / ව්‍යාපාරික / ව්‍යාපාරයක් / ප්‍රරියතම

རྒྱ་ཆ

gyu cha

රෙදි / දෙයක් / ද්‍රව්‍ය / භෞතික / විෂය / වස්තුව / ශාරීරිකව

དམིགས་ནི

mik ni

අභිප්‍රාය / අරමුණ / ඉලක්ක / ඉලක්කය / වස්තුව

ཆ་ལ

cha la

අනියම් / රෙදි / දෙයක් / වස්තුව / ව්‍යාපාරික

ཆ་ལ་བཟོ་ནི་རྒྱ

cha la zo ni gyu

ද්‍රව්‍ය / භෞතික / විෂය / වස්තුව / ශාරීරිකව

འཆི་བ

chiwa

පාඩු / අරමුණ / අවසානය / අවසන් / මරණ / වස්තුව

ཆོས་རྩེ

chö tsen

අධ්‍යයනය / තේමාව / ද්‍රව්‍ය / පාඩම / විෂය / වස්තුව

བཅུ

chü

දෙයක් / ද්‍රව්‍ය / විෂය / වස්තුව

བཅུ་དོན

chü dön

අර්ථය / අර්ථවත් / දෙයක් / ද්‍රව්‍ය / නිබන්ධනය / වියුක්ත / වැදගත්කම / විෂය / වස්තුව / සාරය / සාරාංශය

དོན་སྙིང

dön nying

දෙයක් / ද්‍රව්‍ය / විෂය / වස්තුව

དོན་རྩེ

dön tsen

තේමාව / ද්‍රව්‍ය / නිබන්ධනයේ / මාතෘකාව / විෂය / වස්තුව / ව්‍යවස්ථාව

རྫོགས་མཚམས

dzok tsam

අරමුණ / අවසානය / අවසන් / වස්තුව

དགོས་དོན

gö dön

අරමුණ / අවසානය / අවසන් / කාර්යභාරය / භූමිකාව / වස්තුව

རྒྱ་རྫས

gyu dzé

දෙයක් / ද්‍රව්‍ය / විෂය / වස්තුව

བྱ་བའི་ཡུལ

jawé yül

අභිප්‍රාය / අරමුණ / ඉලක්ක / ද්‍රව්‍ය / විෂය / වස්තුව

ལ

la

අනියම් / රැකියා / කබාය / කම්කරු / කාර්යාලය / ක්‍රියාකාරකම් / පනත / දෙයක් / බලපෑම / වැඩ / වැඩට / වස්තුව / ලියවිල්ල / ව්‍යාපාරය / ව්‍යාපාරික / ව්‍යාපාරයක් / සේවා / ප්‍රරියතම

དམིགས་དོན

mik dön

අභිප්‍රාය / අරමුණ / ඉලක්ක / ඉලක්කය / ද්‍රව්‍ය / විෂය / වස්තුව / හේතුව

མི་སེར

mi ser

ඉඩම් / ලෝක / ක්ෂේත්‍ර / ජාතිය / ජනතාව / රට / තේමාව / ද්‍රව්‍ය / විෂය / වස්තුව / සිවිල් / ප්‍රදේශයේ

མི་ལུང

mi khung

ආරම්භක / තේමාව / ද්‍රව්‍ය / විෂය / වස්තුව / සම්භවය / සිවිල්

གླེ

gel

අභිප්‍රාය / අරමුණ / ඉලක්කය / වස්තුව

ལ་འགན

la gen

අනියම් / රැකියා / කාමරය / කාර්යභාරය / ගිහි / තත්ත්වය / දෙයක් / බදු / භූමිකාව / වැඩ / වස්තුව / ව්‍යාපාරය / ව්‍යාපාරික / ව්‍යාපාරයක් / පස / ස්ථානය / ප්‍රරියතම

བྱེ་པ་པོ་གཙོ་པོ

jé pa po tsowo

තේමාව / ද්‍රව්‍ය / විෂය / වස්තුව

ཁྱེ

khyé

අනියම් / ඉල්ලුම / තේමාව / දෙයක් / ද්‍රව්‍ය / විෂය / වස්තුව / ව්‍යාපාරික / ප්‍රශ්නය

མཁོ་ཆས

kho ché

අනියම් / උපාංගය / උපකරණ / දෙයක් / ද්‍රව්‍ය / භෞතික / ෙමවලම් / විෂය / වස්තුව / ව්‍යාපාරික / ශාරීරිකව / සැපයුම

ཁེ་ཕན

khé pen

පොලී / අභිලාෂය / අරමුණ / අවසානය / අවසන් / උනන්දුවෙන් / ලාභය / වස්තුව / වන්දි / ප්‍රතිලාභ

འབད

ba

අභිප්‍රාය / අරමුණ / ඉලක්කය / වස්තුව

རྒྱང་རིལ་བྱ་ཏུ་བཙུག་ས་གའི་འབད་རྩོལ་

kang ril ta bu tsuk sé ba tsan

අරමුණ / ඉලක්කය / වස්තුව

རྒྱང་རིལ་རྩེད་མོའི་རྒྱུག

kang ril tsé mö kuk

අරමුණ / ඉලක්කය / වස්තුව

བཇོ་བྱ

jö ja

තේමාව / ද්‍රව්‍යය / විෂය / වස්තුව

ལས་དོན

lé dön

අදියර / අනියම් / රැකියා / ක්‍රියාකාරකම් / දෙයක් / දැක්ම / දර්ශන / වැඩ / වස්තුව / ව්‍යාපාරය / ව්‍යාපාරික / ව්‍යාපාරයක් / ප්‍රීයතම

བཟཱ *noun*

vasaā

འགྲ་ལོག

ok lok

යටතේ / වසා / පහත

རྒྱ་བསྡམ་ནི

go dam ni

අසල / වසා / වසන්න / සමීප

གཞན་མ་ཤོང་པ

zhen ma shong pa

වසා / වසන්න / සමීප

བསྡུམ་ནི

tsum ni

අසල / වසා / වසන්න / සමීප

ཚོང་ཁང་བྱ་བུ

tsong khang ta bu

අසල / වසා / වසන්න / සමීප

འགྲ་གནས

ok né

යටතේ / වසා / පහත

འགྲ་མ

ok ma

යටතේ / වසා / පහත

འགྲ་ལུ

ok lu

යටතේ / වසා / පහත

འགྲ་ཁྲོག

ok chok

යටතේ / වසා / පහත

བ་སྤུ

ba pu

බොකුටු / වසා / පහත

བྱ་སྤུ

ja pu

වසා / පිහාටු / පහත

བསྡམ་ནི

dam ni

අසල / එතුම / වසා / වසන්න / සමීප

བསྡམས་བསྡམས

dam damsapa

වසා / වසන්න / සමීප

གཅད་ནི

ché ni

අසල / වසා / වසන්න / සමීප

དམའ་ས

ma sa

යටතේ / වසා / පහත

འགྲ་ལས

ok lé

යටතේ / වසා / පහත

བཧན্‌ սսէ *pron*

vahanasae

ཁོ

kho

එය / ඇය / ඔහු / බව / එමගින් / මෙම / වහන්සේ

མོའི་མིང་ཚབ

mö ming tsap

එය / ඇය / බව / එමගින් / මෙම / වහන්සේ

མོ

mo

එය / ඇය / බිරිඳ / බව / එමගින් / මෙම / වහන්සේ

ཁོ་བྱ་བུ

kho ta bu

එය / ඇය / බව / එමගින් / මෙම / වහන්සේ

གང་ཟག་གསུམ་པའི་མིང་ཚབ

gang zak sum pé ming tsap

එය / ඇය / ඔහු / බව / එමගින් / මෙම / වහන්සේ

ག

ga

එය / ඇය / ඒ / කරන / කාවද / බව / එමගින් / මෙම / වන / වහන්සේ

འདི

di

එය / ඇය / බව / එමගින් / මෙම / වහන්සේ

དེ

dé

එය / ඇය / බව / එමගින් / මෙම / වහන්සේ

ཨམ་སུ

am su

එය / ඇය / බිරිඳ / බව / එමගින් / මෙම / වහන්සේ

ག་འདི

ga di

එය / ඇය / කරන / බව / එමගින් / මෙම / වන / වහන්සේ

མིང་ཚབ

ming tsap

එය / ඇය / බව / එමගින් / මෙම / වහන්සේ

වහලක් *noun*

vahalaka

ཁྱིམ་ཐོག ཐོག་བཀབ

khyim tok tok kap

වහලයේ / වහලක්

වහලයේ *noun*

vahalayae

ཁྱིམ་ཐོག ཐོག་བཀབ

khyim tok tok kap

වහලයේ / වහලක්

වහල් *noun*

vahala

འཆིང་བ

chingwa

වහාම *adv*

vahaāma

ཏ་སག་ཏེ

ha sak té

අකල් / ඉක්මනින් / කඩිනමින් / මුල් / වේගවත් / වහාම

ཏེ་མ་ཕེ

hé ma bé

අකල් / ඉක්මනින් / කඩිනමින් / මුල් / වේගවත් / වහාම

ཏེ་མ་ལས

hé ma lé

පෙර / අකල් / ඉක්මනින් / ඉදිරියට / කඩිනමින් / පෙරමුණ / මුල් / වේගවත් / වහාම

གནའ་དུས་ནས

na dü né

අකල් / ඉක්මනින් / කඩිනමින් / මුල් / වේගවත් / වහාම

ཕྲལ་རང

trel rang

අකල් / ඉක්මනින් / කඩිනමින් / මුල් / වේගවත් / වහාම

ཚ་ངེར་བརྟན་ཏེ

tsa nger tön té

අකල් / ඉක්මනට / ඉක්මන් / ඉක්මනින් / කඩිනමින් / මුල් / වේගවත් / වහාම

མཇུག་པར

gyok par

අකල් / අකල් / ඉක්මනට / ඉක්මනට / ඉක්මන් / ඉක්මන් / ඉක්මනින් / කපටි / කඩිනමින් / කඩිනමින් / මුල් / මුල් / වේගවත් / වේගවත් / වහාම / වහාම

དེ་ཁ་རང

dé kha rang

අකල් / ඉක්මන් / කඩිනමින් / කෙලින්ම / ක්ෂණිකව / මුල් / වේගවත් / වහාම

ཚར་གཅིག་གུ

tsar chik gu

අකල් / ඉක්මන් / කඩිනමින් / කෙලින්ම / ක්ෂණිකව / මුල් / වේගවත් / වහාම

མཇུག་དྲག

gyok drak

අකල් / ඉක්මනට / ඉක්මන් / ඉක්මනින් / කපටි / කඩිනමින් / මුල් / වේගවත් / වහාම

ག་དེ་མཇུག་མཇུག

ga dé gyok gyok

අකල් / ඉක්මනින් / කඩිනමින් / මුල් / වේගවත් / වහාම

འདི་འགྲོ་ལས་རང

di tro lé rang

අකල් / ඉක්මන් / කඩිනමින් / කෙලින්ම / ක්ෂණිකව / මුල් / වේගවත් / වහාම

འདི་གི་ཤུལ་མ་རང

di gi shül ma rang

අකල් / ඉක්මන් / කඩිනමින් / කෙලින්ම / ක්ෂණිකව / මුල් / වේගවත් / වහාම

དཀྱ་རང

da to rang

අකල් / අයිතිය / ඉක්මන් / උචිත / කඩිනමින් / කෙලින්ම / ක්ෂණිකව / පනත / මුල් / වේගවත් / නිවැරදි / වහාම / සුදුසු / හරියටම

དེ་མ་ཐག་ཏུ

dé ma tak tu

අකල් / ඉක්මන් / කඩිනමින් / කෙලින්ම / ක්ෂණිකව / මුල් / වේගවත් / වහාම

འདི་གི་ཏེ་མ་རང

di gi hé ma rang

අකල් / ඉක්මන් / කඩිනමින් / කෙලින්ම / ක්ෂණිකව / මුල් / වේගවත් / වහාම

མཇུག་པར

gyok par

අකල් / අකල් / ඉක්මනට / ඉක්මනට / ඉක්මන් / ඉක්මන් / ඉක්මනින් / කපටි / කඩිනමින් / කඩිනමින් / මුල් / මුල් / වේගවත් / වේගවත් / වහාම / වහාම

වළලුකර *noun*

vaḷalaukara

བོལ་ཚིག

böl tsik

རྐང་མའི་མིག་ཆུང

kang mé mik chung

འོང་ཚིག

long tsik

ව්‍යක්ත *adj*

vayakata

ཁ་བདེ་ཕྱེ་བདེ

kha dé ché dé

ཁ་མཁས་དྲག

kha khé drak

ཝ་ཡ་ས་ཐཱ་ཝ། *noun*

vayavasathaāva

རྩ་རྩེན།

tsa tsen

ཉིན་བཅད་ཡིན།

ཡུ་དཔལ་ཐེང་ཅིག་དུམ་གྲ་ཅིག་རྡོར་བྲ་ཅི།

yudpa teng chik dum dra chi

ཡུ་དཔལ་ཐེང་ཅིག་དུམ་གྲ་ཅི།

yudpa teng chik dum dra chi

དྲུག་ཕྱུའི་ཆ་གཅིག་གྲོས་ཆོད།

druk chü cha chik drö chö

རྩོམ་སྲིས།

tsom dri

ཉིན་བཅད་ཡིན།

ཚིག་སྒྲེ།

tsik tré

ཡིག་ཆུ / ཉིན་བཅད་ཡིན།

ངོས།

ngö

ཉིན་བཅད་ཡིན།

སྐར་མ

kar ma

སྐར་ཆ

kar cha

ཁེབས / ཝ་ཡ་ས་ཐཱ་ཝ།

དཀར་ཚོད་འདི་ཁར

dü tsö di khar

དྲུག་ཕྱུའི་ཆ་གཅིག

druk chü cha chik

ཆ་ཚས

cha ché

ཅ་ཡ་ཡིན / ཕན་ཡོན / ཉིན་ཅ་ཡ / ཉིན་ཅ་ཡ / ཝ་ཡ་ས་ཐཱ་ཝ

དོན་ཚན།

dön tsen

ཉིན་ཅ་ཡ / ཝ་ཡ་ས་ཐཱ་ཝ

ཝ་ཡ་ས་ཐཱ་ཡ་ཀ་ཡ་ཡཱ། *noun*

vayavasaāyakayaā

ཚོང་དཔོན།

tsong pön

ཝ་ཡ་ས་ཐཱ་ཡ / ཝ་ཡ་ས་ཐཱ་ཡ

ཝ་ཡ་ས་ན་ཡ། *noun*

vayasanaya

ཐོར་བ

torwa

ཝ་ཡ་ས་ན་ཡ

ལཀ་པ

lak pa

ཝ་ཡ་ས་ན་ཡ

ཝ་ཡཱ་ཀཱ་ལ་ཏ་ཝ་ཡ། *noun*

vayaākaūlatavaya

མགུ་འཐོམ

gu tom

ཝ་ཡ་ཀ་ལ་ཏ་ཝ་ཡ / ཕ་རཱ་ཡ་ལ་ཀ་ཝ

མགུ་ཟིང

gu zing

ཝ་ཡ་ཀ་ལ་ཏ་ཝ་ཡ

ངེས་པ་མེད་པ

ngé pa medpa

ཝ་ཡ་ཀ་ལ་ཏ་ཝ་ཡ

ངོ་འཛོལ

ngo dzöl

ཝ་ཡ་ཀ་ལ་ཏ་ཝ་ཡ

གསལ་རི་རི་མེད་པ

sel ri ri medpa

ཝ་ཡ་ཀ་ལ་ཏ་ཝ་ཡ

གསལ་རྟོག་རྟོ་མེད་པ

sel tok to medpa

ཝ་ཡ་ཀ་ལ་ཏ་ཝ་ཡ

ཝ་ཡཱ་ཛ། *adj*

vayaāja

མི་བདེན་པ

mi den pa

ཝ་ཡ་ཛ

རྫས་མ

dzü ma

ཝ་ཡ་ཛ / ཝ་ཡ་ཛ

རྫས་མ

dzü ma

ཝ་ཡ་ཛ / ཝ་ཡ་ཛ

རྫས་མ་བཟོ་བཟོས

dzü ma zo zowa

ཝ་ཡ་ཛ

རྫས་མའི

dzü mé

ཝ་ཡ་ཛ

རྫུན་པ

dzün pa

ཝ་ཡ་ཛ

ཝ་ཡ་ཌ་ཧ་ཀ། *adj*

vayaādhaika

ནང་བརྒྱ་རིག་པའི

né tak rik pé

ཝ་ཡ་པཱ་ར་ཡ། *noun*

vayaāpaāraya

ལྷ

la

ཝ་ཡ / ཝ་ཡ / ཝ་ཡ /

ව්යාපාරික *noun*

vayaāpaāraika

ཚོང་རིགས།

tsong rik

වාණිජ / වෘත්තීය / ව්යාපාරික

ཉོ་ཚོང་

nyo tsong

අනියම් / වෘත්තීය / ව්යාපාරික

སྒོག་མེད།

sok mé

අනියම් / දෙයක් / ව්යාපාරික

ཚོང་

tsong

අනියම් / රැකියා / දෙයක් / වැඩ / විකිණීම / වස්තුව / ව්යාපාරය / ව්යාපාරික / ව්යාපාරයක් / ප්රියතම

བཙོང་འབོར།

tsong bor

අනියම් / වෘත්තීය / ව්යාපාරික

ཚོང་འབྲེལ

tsong drel

අනියම් / රැකියා / දෙයක් / වැඩ / වාණිජ / වෘත්තීය / වස්තුව / ව්යාපාරය / ව්යාපාරික / ව්යාපාරයක් / ප්රියතම

ཚོང་ལས།

tsong lé

අනියම් / රැකියා / දෙයක් / වැඩ / වස්තුව / ව්යාපාරය / ව්යාපාරික / ව්යාපාරයක් / සමාගම / ස්ථිරව / ප්රියතම

དབེར་ན་ སེམས་ཀྱི་ཁྱད་ཅིག་རང་ཤེན་བཟློག

per na sem kyi khyé chik ran

අනියම් / ඉල්ලුම / තේමාව / දෙයක් / ද්රව්ය / විෂය / වස්තුව / ව්යාපාරික / ප්රශ්නය

ཚོང་རིགས ཚོང་ལས

tsong rik tsong lé

වාණිජ / වෘත්තීය / ව්යාපාරික

མཁོ་ཆས

kho ché

අනියම් / උපාංගය / උපකරණ / දෙයක් / ද්රව්ය / භෞතික / ෙමවලම් / විෂය / වස්තුව / ව්යාපාරික / ශාරීරිකව / සැපයුම

དངོས་པོ

ngö po

අභිප්රාය / අරමුණ / අනියම් / ඉලක්ක / රෙදි / දෙයක් / ද්රව්ය / විෂය / වස්තුව / ව්යාපාරික

ཚོང་ལྷ

tsong la

අනියම් / රැකියා / ක්රීඩා / නාට්යයේ / දෙයක් / වැඩ / වෘත්තීය / වස්තුව / ව්යාපාරය / ව්යාපාරික / ව්යාපාරයක් / ප්රියතම

ཆ་ཆས

cha ché

අනියම් / උපකරණ / දෙයක් / නිබන්ධනයේ / ෙමවලම් / ව්යාපාරික / ව්යවස්ථාව

ལྷ

la

අනියම් / රැකියා / කඛාය / කම්කරු / කාර්යාලය / ක්රියාකාරකම් / පනත / දෙයක් / බලපෑම / වැඩ / වැඩට / වස්තුව / ලියවිල්ල / ව්යාපාරය / ව්යාපාරික / ව්යාපාරයක් / සේවා / ප්රියතම

བེམ་པོ

bem po

අනියම් / දෙයක් / ව්යාපාරික

དངོས་རྫས

ngö dzé

අනියම් / ඉල්ලුම / උපාංගය / උපකරණය / තේමාව / දෙයක් / ද්රව්ය / විෂය / වස්තුව / ව්යාපාරික / ප්රශ්නය

ཆ་ལ

cha la

අනියම් / රෙදි / දෙයක් / වස්තුව / ව්යාපාරික

དཀའ་ངལ

ka ngel

අනතුර / අනියම් / අවදානම / අවදානම් / ආපදා / ඉල්ලුම / කලාපය / කෘරත්වය / තේමාව / දෙයක් / ද්රව්ය / විපත / විෂය / වස්තුව / ව්යාපාරික / ප්රශ්නය

ཁྱད

khyé

අනියම් / ඉල්ලුම / තේමාව / දෙයක් / ද්රව්ය / විෂය / වස්තුව / ව්යාපාරික / ප්රශ්නය

ལྷ་འགན

la gen

අනියම් / රැකියා / කාමරය / කාර්යභාරය / ගිහි / තත්ත්වය / දෙයක් / බදු / භූමිකාව / වැඩ / වස්තුව / ව්යාපාරය / ව්යාපාරික / ව්යාපාරයක් / පස / ස්ථානය / ප්රියතම

ལས་རྡོན

lé dön

අදියර / අනියම් / රැකියා / ක්රියාකාරකම් / දෙයක් / දැක්ම / දර්ශන / වැඩ / වස්තුව / ව්යාපාරය / ව්යාපාරික / ව්යාපාරයක් / ප්රියතම

གནད་དོན

né dön

අනියම් / අහන්න / ඉල්ලුම / රැකියා / කාමරය / කේන්ද්රගත / ගිහි / තත්ත්වය / තේමාව / පේදුරු / දෙයක් / පදනම / ද්රව්ය / මූලික / වැඩ / විෂය / වස්තුව / ව්යාපාරය / ව්යාපාරික / ව්යාපාරයක් / පස / සංසිද්ධිය / ස්ථානය / හේතුව / ප්රියතම / ප්රශ්නය

གནས་སྟངས

né tang

පෙළ / අභ්යවකාශ / අනියම් / ඇත්ත / ඉල්ලුම / රැකියා / කාමරය / චරිත / නේවර්ස් / රාජ්ය / තත්ත්වය / තත්වය / තේමාව / දෙයක් / ද්රව්ය / වැඩ / වායුගෝලයේ / විෂය / වස්තුව / ව්යාපාරය / ව්යාපාරික / ව්යාපාරයක් / වර්ණ / පරිසරය / ස්ථානය / ස්වරූපයක් / ස්වභාවය / පැහැය / ප්රියතම / ප්රශ්නය

ව්යාපාරිකයෙකු *noun*

vayaāpaāraikayaekau

ཚོང་པ

tsong pa

වෙළඳ / ව්යාපාරිකයෙකු / වෙළෙන්දා

ཚོང་དཔོན

tsong pön

වෙළඳ / ව්යාපාරිකයෙකු / වෙළෙන්දා / ව්යවසායකයා

ཚོང་འབྲེལ་འཛིན་མི

tsong drel tap mi

වෙළඳ / ව්යාපාරිකයෙකු

ව්යාපෘති *noun*

vayaāpaṛtaiya

ལས་འཆར

lé char

ལས་འགུལ

lé gül

ව්යාභිචාර *noun*

vayaābhaicaāra

ནང་རྒྱུར

nang jor

අස්වාභාවික / ව්යාභිචාර

ནང་རྩེན་འདོད་རྒྱུར

nang tsen dö jor

අස්වාභාවික / ව්යාභිචාර

ව්යායාම *noun*

vayaāyaāma

ལྟས་རྩལ

lü tsel

අභ්යාස / පරිචය / ව්යායාම

བསྟར་རྒྱུད

tar chö

අභ්යාස / පරිචය / ව්යායාම

དམག་རྒྱུད

mak jong

අභ්යාස / පරිචය / ව්යායාම

ལག་ལེན

lak len

අභ්යාස / ගැල්වීම / පරිචය / මෙහෙයුම / ව්යායාම / පුහුණු

རྒྱུད་ལྷ

jong la

අභ්යාස / ක්රියාකාරකම් / පරිචය / ව්යායාම / පුහුණු

རྒྱུད་བ

jangwa

අභ්යාස / පරිචය / ව්යායාම / පුහුණු

ལྟས་རྒྱུད

lü jong

අභ්යාස / යෝගා / පරිචය / ව්යායාම

དམག་རྩལ

mak tsel

අභ්යාස / උපක්රමය / පරිචය / ව්යායාම

ව්යුහය *noun*

vayauhaya

བཟོ་བཀོད

zo kö

ආදර්ශ / රටාව / නියැදි / ව්යුහය

བཟོ་རྩིས་གཞི་བཀོད

zo tsik zhi kö

වාංමාලාව *noun*

vaāṁmaālaāva

ཚིག་མཛོད

tsik dzö

වාංමාලාව / ශබ්දකෝෂය

වාටිය *noun*

vaāṭaiya

ཟུར

zur

ආන්තිකය / තොල් / රිම් / වෙරළ / වාටිය

དུས་མེན

dü menam

ආන්තිකය / තොල් / රිම් / වෙරළ / වාටිය

མཐའ

tam

ආන්තිකය / තොල් / රිම් / වෙරළ / වාටිය

වාණිජ *noun*

vaāṇaija

ཚོང་འབྲེལ

tsong drel

අනියම් / රැකියා / දෙයක් / වැඩ / වාණිජ / වෘත්තීය / වස්තුව / ව්යාපාරය / ව්යාපාරික / ව්යාපාරයක් / ප්රියතම

ཚོང་རིགས

tsong rik

වාණිජ / වෘත්තීය / ව්යාපාරික

ཚོང་རིགས ཚོང་ལས

tsong rik tsong lé

වාණිජ / වෘත්තීය / ව්යාපාරික

වාදක *noun*

vaādaka

ལུ་གར་རྡེ་ཚོགས

lu gar dé tsok

වාද්ය *noun*

vaādaya

ལུ

lu

ගීයක් / ගීතය / වාද්ය

ལུ་གཞས

lu zhé

ගීයක් / ගීතය / වාද්ය

වානේ *noun*

vaānae

ལྕགས

chak

යකඩ / වානේ

ལྕགས་ཀྱི་མཚོན་ཆ

chak kyi tsön cha

ལྕགས་ཀྱི་བཟོ་གྲ

chak kyi zo dra

ལྕགས་མཚོན

chak tsön

དར་ལྕགས

ngar chak

වාමන *noun*

vaāmana

མིའུ་ཐུང

miu tung

མི་ཆུང

mi chungam

වාමාංශික *adj*

vaāmaāṁśaika

གཡོན་ཕྱོགས

yön chok

වාමාංශික / වාමාංශික / වම් / වම්

གཡོན་ཕྱོགས

yön chok

වාමාංශික / වාමාංශික / වම් / වම්

වායුගෝලයේ *noun*

vaāyaugaeālaya

བར་སྣང་ཁམས

bar nang kham

කලාපය / වායුගෝලයේ

རླུང་ཁམས

lung kham

གནས་ཁམས

né kham

ཝཱ་යུ་གོ་ལ་ཡེ་ *noun*

vaāyaugaeālayae

སྐྱེས་རིགས་གནས་སྟངས།

lok rik né tang

ཏཏ་ཏ་ཝ་ය / ཝཱ་යུ་གོ་ལ་ཡེ་ / པ་ར་ས་ར་ය

མཐའ་སྐོར།

ta kor

ཏཏ་ཏ་ཝ་ය / ཝཱ་යུ་གོ་ལ་ཡེ་ / པ་ར་ས་ར་ය

རང་བཞིན་མཐའ་སྐོར་གནས་སྟངས།

rang zhin ta kor né tang

ཏཏ་ཏ་ཝ་ය / ཝཱ་යུ་གོ་ལ་ཡེ་ / པ་ར་ས་ར་ය

གནས་སྟངས།

né tang

པེ་ཌ / ཨཥ་ཝ་ཀཱ་ཤ / ཨ་ནི་ཡ་མ་ / ཨ་ཏ་ཏ / ཨ་ཀ་ཤ་ / ཀཱ་མ་ར་ය / ཀ་ར་ཏ / ནོ་ཝཱ་ཌ་ / ཤ་ཡ་ / ཏཏ་ཏ་ཝ་ය / ཏཏ་ཝ་ය / ཏོ་མཱ་ཝ / ད་ཡ་ཀ་ / ད་ཤ་ཝ་ය / ཝཱ་ཌ / ཝཱ་යུ་གོ་ལ་ཡེ་ / ཝི་ෂ་ය / ཝ་ස་ཏུ་ව / ཝི་ཡ་པཱ་ར་ය / ཝི་ཡ་པཱ་ར་ཀ་ / ཝི་ཡ་པཱ་ར་ය་ཀ་ / ཝ་ར་ཎ / པ་ར་ས་ར་ය / ས་ཐཱ་ན་ය / ས་ཝ་ར་རཱ་པ་ය་ཀ་ / ས་ཝ་ཧཱ་ཝ་ය / པ་ཧཱ་ය / པ্ར་ཡ་ཏ་མ / པ্ར་ཤཱ་ན་ය

ཉེ་འཁོར།

nyenkhor

ཏཏ་ཏ་ཝ་ය / ཝཱ་යུ་གོ་ལ་ཡེ་ / པ་ར་ས་ར་ය

རང་བཞིན་གནས་སྟངས།

rang zhin né tang

ཚ་ར / ནོ་ཝ་ཌ་ / ཏཏ་ཏ་ཝ་ය / ཝཱ་යུ་གོ་ལ་ཡེ་ / པ་ར་ས་ར་ය / ས་ཝ་ཧཱ་ཝ་ය / ས་ཝ་ཧཱ་ཝ་ය་ཀ / ས་ཝ་ཧཱ་ཝ་ය / པ্ར་ཧཱ་ය / པ্ར་ཡ་ཏ་མ / པ্ར་ཤཱ་ན་ය

ཝཱ་ར་ཏཱ *verb*

vaārataā

ཐོ་བཀོད་ནི།

to kö ni

ཀི་ཡ་ཝ་ན / ལྷ་ཕ་ན / ཤ་ཡ་ཐ་ཝ་ཌ / ཝཱ་ར་ཏཱ

ཚད་སྟོན་ནི།

tsé tön ni

ལྷ་ཕ་ན / ཤ་ཡ་ཐ་ཝ་ཌ / ཝཱ་ར་ཏཱ

དངོས་གསལ་སྐྱེས་བརྙན།

ngö sel lok nyen

རྣམ་འགྱུར་མངོན་ནི།

nangyur ngön ni

ལྷ་ཕ་ན / ཤ་ཡ་ཐ་ཝ་ཌ / ཝཱ་ར་ཏཱ

དྲན་ཐོ་བཀོད་ནི།

dren to kö ni

ལྷ་ཕ་ན / ཤ་ཡ་ཐ་ཝ་ཌ / ཝཱ་ར་ཏཱ

དྲན་ཐོ

dren to

ལྷ་ཕ་ན / ཤ་ཡ་ཐ་ཝ་ཌ / ཝཱ་ར་ཏཱ

སྒྲ་པར་གཟུང་ནི།

dra par zung ni

ལྷ་ཕ་ན / ཤ་ཡ་ཐ་ཝ་ཌ / ཝཱ་ར་ཏཱ

ལེགས་ཐོན།

lek tön

ཀུ་ས་ལ་ཏཱ / ལྷ་ཕ་ན / ཤ་ཡ་ཐ་ཝ་ཌ / ཝཱ་ར་ཏཱ

ཡིག་ཐོར་བཀོད་ནི།

yik tor kö ni

ལྷ་ཕ་ན / ཤ་ཡ་ཐ་ཝ་ཌ / ཝཱ་ར་ཏཱ

ཝཱ་ར་ཏཱ་ཝ *verb*

vaārataāva

འཇོར་བད་འབད་ནི།

jor da bé ni

གསལ་བཤད།

sel shé

ཀ་ཏཱ་ཝ / ཀ་ཐཱ་ཝ / ཌི་ཝ / ཧཱ་ཥཱ / ཧཱ་ཥཱ་ཡ / ཧཱ་ཥཱ་ཝ / ཝཱ་ར་ཏཱ་ཝ / ས་མ་ཀ་ཝི་ཥཱ་ཝ

ཉོགས་བཤད་བཀོད་ནི།

nyok shé kö ni

སྣྱན་ཞུ་འབད་ནི།

nyen zhu bé ni

མེ་མདའ་སོགས་ཀྱི

mé da sok kyi

གསལ་སྒྲ

gé dra

འགྲེལ་བཤད

drel shé

ཝི་ས་ཏ་ར་ය / ཝཱ་ར་ཏཱ་ཝ

གསལ་བཤད་ཞུ་ནི།

sel shé zhu ni

སྣྱན་ཞུ

nyen zhu

ཝཱ་ར་ཥི་ཀ་ཝ *noun*

vaāraṣaikava

ལོ་གཅིག་ཟླ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཡུན

lo chik dawa chu nyi kyi yün

ཝ་ས་ར / ཝཱ་ར་ཥི་ཀ་ཝ

ན་རྩོ

na tsö

ཝ་ས་ར / ཝཱ་ར་ཥི་ཀ་ཝ

སྐྱབ་རིམ

lop rim

པཾ་ཅི་ය / ཝ་ས་ར / ཝཱ་ར་ཥི་ཀ་ཝ / པ্ར་ཝ་ར་ཌ་ག་ය

ལོ་ན

lo na

ཝ་ས་ར / ཝཱ་ར་ཥི་ཀ་ཝ

ལོ

lo

ཨ་ཝ་ས་ཐཱ་ཝེ / ཀཱ་ལ་ය / ཀཱ་ལ་གུ་ཎ / ཡུ་ག་ය / ཝེ་ལཱ་ཝ / ཝ་ས་ར / ཝ་ය་ས / ཝ་ය་ས་ག་ཏ / ཝཱ་ར་ཥི་ཀ་ཝ

ལོ་འཁོར

lo khor

ཝ་ས་ར / ཝཱ་ར་ཥི་ཀ་ཝ

ལོ་རིམ

lo rim

ཝ་ས་ར / ཝཱ་ར་ཥི་ཀ་ཝ

ཝཱ་ར་ཡི་མཱ་ར་ག *noun*

vaāraimaāraga

ཆུ་འདྲེན

chu dren

ཞིང་ཆུ་དཔག་པ

zhing chu pak pa

ཝཱ་ཥ་པ *noun*

vaāṣapa

ཟངས་ཤུགས

lang shuk

ཟངས་ཟིལ

lang zil

ཟངས་མ

langsam

ཝ་ས་ས་ཐཱ་ན *verb*

vaāsasathaāna

གནས་བཅའ་ནི།

né cha ni

འཚོ་བའི

tsowé

ཚེ་ཝ / ཝ་ས་ས་ཐཱ་ན / ས་ཚེ་ཝ

འཚོ་ནི

tso ni

ཁ་ལུ / ཚེ་ཝ / ཝ་ས་ས་ཐཱ་ན / ས་ཚེ་ཝ

གསོན་པའི

sön pé

ཚེ་ཝ / ཝ་ས་ས་ཐཱ་ན / ས་ཚེ་ཝ

གསོན་ནི

sön ni

ཚེ་ཝ / ཝ་ས་ས་ཐཱ་ན / ས་ཚེ་ཝ

གནས་ནི

né ni

ཨ་ཝ་ས་ཏ / ཀ་ར་ཎ་ནེ / ཚེ་ཝ / ཨ་ཝ་ཏ་ཥ / ཨ་ཝ་ཏ་ཥ་ཏུ / ཝ་ས་ས་ཐཱ་ན / ས་ཡཱ་ཝ / ཨ་ཡུ་ཥ་ཡ / ས་ཚེ་ཝ / ས་ཚེ་ཝ / ཧ་མཱ

མེ་ཏ་བུ

mé ta bu

ཚེ་ཝ / ཝ་ས་ས་ཐཱ་ན / ས་ཚེ་ཝ

སྐྱེས་རྒྱུན་ལྡན་པའི

lok gyün den pé

ཚེ་ཝ / ཝ་ས་ས་ཐཱ་ན / ས་ཚེ་ཝ

རྡོ་ནི

dö ni

ཚེ་ཝ / ན་ཏ་ར / ཌི་ཌི / ཨ་ཡུ་ཥ་ཏ / ཨ་ཝ་ཏ་ཥ / ཨ་ཝ་ཏ་ཥ / ན་ཝ་ཏ་ཥ / ཝ་ས་ས་ཐཱ་ན / ས་ཾ་ར་ཀ་ཥ་ཎ་ය / ས་ཚེ་ཝ / ས་ཚེ་ཝ / ཨ་ཡུ་ཥ

འབར་བཞིན་པའི

bar zhin pé

ཚེ་ཝ / ཝ་ས་ས་ཐཱ་ན / ས་ཚེ་ཝ

དངོས་མཚོང་རྒྱང་བསྲགས

ngö tong gyang drak

ཚེ་ཝ / ཝ་ས་ས་ཐཱ་ན / ས་ཚེ་ཝ

ཝ་ས་ཏ་ཝ་ཡི་ཀ་ཏ་ཝ་ය *noun*

vaāsatavaikatavaya

དངོས་པོའི་ངོ་བོ

ngö pö ngowo

དངོས་པོའི་རང་བཞིན

ngö pö rang zhin

དངོས་ཡོད

ngö yö

ཝ་ཧ་ན *noun*

vaāhana

འདྲེན་ལམ

dren lam

འགྲུལ་འཁོར

drül khor

རྒྱུན་ལམ

gyün lam

སྡུམ་འཁོར

num khor

ཝཱ་ཊ་ལཻ་མ *noun*

vaæṭalaīma

དཔའ་བཅམ

pa cham

ཀཱ་ཪ་ཡ་ཧཱ་ར་ය / ཥ་ཡ་ཪ་ཤ་ය / ཏེ་ས་ཊ / ཝཱ་ཊ་ལཻ་མ / ཝི་ཧཱ་ག་ය

ལས་རྗོར

lé jor

ཀཱ་ཪ་ཡ་ཧཱ་ར་ය / མ་ཧེ་ཡ་ཨ / ཝཱ་ཊ་ལཻ་མ

རྗོར་རྩོམ

jor tsom

ཀཱ་ཪ་ཡ་ཧཱ་ར་ය / ཝཱ་ཊ་ལཻ་མ

འབད་བཟླ་བ

bé tawa

ཀཱ་ཪ་ཡ་ཧཱ་ར་ය / ཝཱ་ཊ་ལཻ་མ

ཝཊིམ *noun*

vaæṭaïma

སྨན་ཐིག་ས

men tik

ཨ་ཙི་ཅིག་ དུམ་བྲ་ཅིག་ ཐིག་པ་གཅིག་ མ

a tsi chik dum dra chik tik pa

ཨ་ཙི་ཅིག་ དུམ་བྲ་ཅིག་ ཐིག་པ་གཅིག

a tsi chik dum dra chik tik pa

ཐུར

tur

ཁཎ / ཁཎུཁར / ཝཊཱུམ / ཝཊིམ

རྩུད་ནི

tsü ni

ཨཱཝཏཎཡ / ཏཪཁ / ཝཊིམ

སྟོན་ཀ

tön ka

ཐིག་པ

tik pa

ཤོར་ནི

shor ni

ཤི་ནི

shi ni

ཝཊིམ / ཝིནཱཤ

ས་ཁ

ser kha

ཝཊིམ / ཝཱཡནྟ

པོག་ནི

pok ni

ཁཱཡིམེ / ཀཱམཪཡ / ཕུཎྜུཝཱ / ཝཊིམ / པཐུཎཔ

ཨབབ་ནི

bap ni

ཝཊིམ / ཥ་ཪཝཱཧ

གནམ་བྲུ་ནང་ལས་བཀོ་གཏང་ནི་བཏུས

nam dru nang lé ko tang ni z

ཨཛུང་ནི

jung ni

པེནཱི / ཎཱ / ཎཔ / ཝཊིམ / ཝིཧིཌིམ / ཤིཌ / ཤ་ཪཡས / ཧཱ་ཌ་ཡ

ཨཏུང་ནི

bü ni

དཔྱང་ནི

chang ni

ཕམ་ནི

pam ni

ཨཡུར་ནི

gyur ni

ཝཊིམ / ཝིནིམཡ / ཝེནཱ

ཨཁེལ་ནི

khel ni

ཁུ་སིམ་སི་ཨཡུར་ནི་ཟླ་བུ

khu sim si gyur ni ta bu

དམག་ནང་ཤི་ནི

mak nang shi ni

མར

mar

ཝཊཱ / ཝཊིམ

མར་བཀོ

mar ko

སྨན་གྱི་ཐིག་ས

men gyi tik pa

ཨཀྱེལ་ནི

gyel ni

ཝཱཏུཔ *noun*

vaæṭaupa

ལཱ

la

དངུལ་པོག

ngül pok

ཏི་རུ་སྟོད་ནི

ti ru trö ni

པོག་ཏཱུ

pok tü

ལཱ་ཆ

la cha

ཀཱཡ་ཥཱ / ཝཱཏུཔ

ཁེབ་སངས་བཟོ་ནི

khep sang zo ni

ལཱ་ངན

la ngen

ཝཱཌ *verb*

vaæḍa

གཡོག་རྒྱབ་ནི

yok kyap ni

ཪཀིཡ / ཀཱཡ་མཀཪ / ཀཱཪཡ་ལཡ / པནཏ / ཝཱཌ / ཝཱཌཊ / ཟློ་བ

གནས་སྟངས

né tang

པེཎ / ཨཝཀཱཤ / ཨཎིཡཱམ / ཨཏྟཱཏ / ཨཎུཡཱམ / ཪཀིཡ / ཀཱམཪཡ / ཙཪིཏ / ནཱེ་ཝཪ་ཥ / ཪཱཛཱ་ཡ / ཏཏྟཱཏ་ཝཡ / ཏཏྟ་ཝཡ / ཏཱེ་མཱ་ཝ / ཌཱ་ཡ་ཀ / ཌ་ཪ་ཝ / ཝཱ་ཡུ་ཀོ་ལ་ཡེ / ཝི་ཥཡ / ཝསྟུ་ཝ / ཝི་ཡཱ་པཱ་ཪཡ / ཝི་ཡཱ་པཱ་ཪིཀ / ཝི་ཡཱ་པཱ་ཪ་ཡ་ཀ / ཝཱ་ཡ་ཀ / ཝ་ཪ་ཎ / ཤ་ཡ་ཏ་ཝ / ཏཱ་ཡ་ཏ / ཏ་ཝ / ཝ་ཡ / ཝ་ཡ / ཝ་ཡ

ལྷ་གཡོག

la yok

ཞི་ཀིཡা / ཀམ་ཀཤུ / ཀཱར্ཡালය / པནཏ / ནམས་ཀཱར་ཡ / ཝཌ / ཝཌཊ / ཞེས་ཝ / ཞེས་ཝཡེདཿ

ལྷ་གཡོག་པ

la yogpa

ཞི་ཀིཡা / ཀམ་ཀཤུ / ཀཱར্ཡালය / ཝཌ / ཝཌཊ / ཞེས་ཀ

ལྷ་ཁག་ཡོད་པའི་ལྷ

la khak yö pé la

ཞི་ཀིཡা / ཀམ་ཀཤུ / ཀཱར্ཡালය / ཝཌ

ལྷ་རྗ་འཕད་ནི

la ja tap ni

ཞི་ཀིཡা / ཀམ་ཀཤུ / ཀཱར্ཡালය / པནཏ / ཝཌ / ཝཌཊ / ཞེས་ཝ

ལྷ་འགན

la gen

ཨ་ནི་ཡམ་ / ཞི་ཀིཡা / ཀཱམ་ཀ / ཀཱར্ཡභාරය / ཀིཧི / ཏཏ་ཏ་ཝ / ཌཱ / ཝཌ / ས་ཁ / ཡ / ཝ / ཝ / ཝ

ཝཻ་ར་དི། adj
vaæradai

ཕྱི་འགྱུར།
chi gyur
උද්ඝෝෂණ / විපක්ෂ / වැරදි / විරුද්ධ / විරෝධතා / විරෝධතාවය

སྐྱོན་ཅན།
kyön chen

གནོ་ངན་སྐྱོན།
nö kyön
තුවාල / වැරදි / විනාශය / හානි

ཉེས་པ
nyé pa
අපරාධ / වැරදි

མི་བདེན་པ
mi den pa
වැරදි / වියාජ

ལོག་པ
lok pa

རྫུན་པ
dzün pa
වැරදි / වියාජ

རྫུས་མའི
dzü mé
වැරදි / වියාජ

རྫུས་མ
dzü ma
වැරදි / වැරදි / වියාජ / වියාජ

འཛོལ་འཛོལ་ལྭ
dzöl dzolwa

རྫུས་མ
dzü ma
වැරදි / වැරදි / වියාජ / වියාජ

ཝཻ་ལ་མཏ། noun
vaælamaiṭa

ཁེན་ཇ་བཟུམ
khen ja zum

ཀི་ལི
ki li

ལག་པའི་ཀི་ལི
lak pé ki li

ཟུར་ཁུག་དབྱིས
zur khuk yip

ཝཻ་ལི། noun
vaælai

བྱེ་མའི་ཐང་
jé mé tang
කාන්තාරයේ / වැලි

བྱེ་ཐང་
jé tang
කාන්තාරයේ / වැලි

བྱེམ
jem
පනත / බලපෑම / වැලි / හැඟීම

ཝཻ་ཝ། noun
vaæva

དམག་འཁོར
mak khor

མཚོན་འཁོར
tsön khor

ཟུག་མཛོད
luk dzö

བསགས་མཛོད
sak dzö

ཏེངཀ
tengka

ཝཻ་ས་མ། noun
vaæsama

སྒྲིབ་གཡོག
drip yok

བར་བཀག་ བར་སྒྲིབ
bar kak bar drip

པར་གཟུགས
par zuk

མགོ་གཡོག
go yok

གདོང་གཡོག
dong yok

གདོང་རས
dong ré

གདོང་ཁེབས
dong khep

འབགས
bagpa

མགུ་རས
gu ré
ཐොප්පිය / වැස්ම / හුඩ්

ཝཻ་སི། noun
vaæsai

ཆར་པ
charpa

མང་འབབ
mang bap

ཟིམ་ཁྲུ
zim trü

མང་འཇོར
mang jor

ཁུ་ཟིམ
chu zim

ཆར་ཟིམ
char zim

ཁ་ཟིམ
kha zim

ཝཻ་སི་ཀི་ལི། noun
vaæsaikaiḷai

ཆབ་དོང་
chap dong

ཆབ་གསང
chap sang

ཆབ་གསང་གཏང་ས
chap sang tang sa

ཁྱིམ་ཐ་བུ
khyim ta bu
ඉදි / ගොඩනැගිලි / වැසිකිළි

གསང་ཕྱོད
sang chö

ཝཻ་ཧི་ལི་ཧི་ཎཡཱ། verb
vaæhailaihaiṇaiyaā

རྐོངས་རྡིབ་ནི
kodam dip ni
ගිල්වීම / වැහිලිහිණියා

ངོས་ལེན་འབད་ནི
ngö len bé ni
අනුමත / පිළිගැනීමට / ගිල්වීම / පිලිතුරු / වැහිලිහිණියා / හඳුනා

དངུལ་རྫོག་ནི
ngül dzok ni
ගිල්වීම / වැහිලිහිණියා

ཡིད་ཆེས་ནི
yi ché ni
ගිල්වීම / තෘප්තිමත් / වැහිලිහිණියා

རྐོངས་ཐོག་ནི
kodam tok ni
ගිල්වීම / වැහිලිහිණියා

ཁྱབ་ནི
khyap ni
ආවරණය / ගිල්වීම / පැතිරීම / වැහිලිහිණියා

དགག་པ་མི་རྒྱབ་ནི
gak pa mi kyap ni
ගිල්වීම / වැහිලිහිණියා

ཞེས་བཞག་ནི
ep zhak ni
ගිල්වීම / බර / වැහිලිහිණියා

འགྲིས་ནི
drip ni
ගිල්වීම / වැහිලිහිණියා

བདེན་འཛིན་རེ་ནི
den dzin ré ni
ගිල්වීම / වැහිලිහිණියා

གཏམ་དང་ཚོར་བ་ཟླ་བུ
tam dang tsorwa ta bu
ගිල්වීම / වැහිලිහිණියා

རྐོང་མར་གཏང་ནི
kö mar tang ni
ගිල්වීම / වැහිලිහිණියා

ཝཻ་ཌ་ཌ། noun
vaæḷaňda

ཕངམ་བཏབ
pangam tap

ཝཻ་ཌ་ཀ་ཝཱི་མ། verb
vaæḷaækavaīma

བར་ཆད་རྒྱབ་ནི
bar ché kyap ni
කඩාකප්පල්කාරී / බාදා / වැළැක්වීම

བཀག་ནི
kak ni
අල්ලා / ආරක්ෂා / ආරක්ෂක / රැකවරණ / පරීක්ෂා / ගැලවීම / ගවේෂණය / ග්රස්ත / ඝාතකයා / චෙක්පත / ජය / ටෙස්ට් / නතර / තහනම් / බේරාගන්න / බෑන් / මුදවාගැනීමේ / වැළැක්වීම / නවත්වනවා / සුරකින්න / පහරක්

སྐྱོན་འགོག་འབད་ནི
ngön gok bé ni

ཝཻ་ཌ་ཀ་ཝཱི་མེ། noun
vaæḷaækavaīmae

བཎྜ་ཁབས
dok tap
වලක්වා / වැළැක්වීමේ

བཀག་དམ
kak dam
තහනම් / බෑන් / වලක්වා / වැළැක්වීමේ

བཀག་ཁབས
kak tap
වලක්වා / වැළැක්වීමේ

ཝཻ་ཀ་ཏ། noun
vaikaṭa

དགོངས་བ་སྒྱུར་མི
gö dra gyur mi
අඥාන / අනුවණ / මෝඩයා / මෝඩකම / මුග්ධ / විකට

ཝཻ་ཀ་ལ་པ། noun
vaikalapa

བྱ་ཁབས་གཞན
ja tap zhen

ཁབས་ཤེས་གཞན
tap shé zhen

གནས་སྐབས་གཞན
né kap zhen

གདམ་ཁ
dam kha
තෝරාගැනීම / තේරීම් / මැතිවරණ / විකල්ප / හැකියාව

སོར་ཚད
sor tsap

གདམ་ཁ་གཞན
dam kha zhen

ཝཻ་ཀ་ར་མ་ཨཱ་ན་ཝ་ཏ། noun
vaikaramaānavaita

དཔའ་ངམ་ལྭ
pa ngam la

དཔའ་རྩལ་ལྭ
pa tsel la

ཝཻ་ཀཱ་ར། adj
vaikaāra

མེས་མེད
mé medpa
තකතිරු / විකාර

ངམ་སི་སི
ngam si si
උත්ප්රාසය / ග්රාම්ය / දරුණු / බියකරු / බිහිසුනු / විකාර / හාස්යජනක

ཁུང་མེད
khung medpa
තකතිරු / විකාර

འབྱུང་ཁུང་མེད
jung khung medpa
අඥාන / අනුවණ / තකතිරු / මෝඩ / මෝඩකම / මුග්ධ / විකාර

དགོད་བྲ་སི་སི
gö dra si si
අඥාන / අනුවණ / මෝඩ / මෝඩකම / මුග්ධ / මාණික්ය / විකාර / විහිලු / හාස්යජනක

ཝི་kā śa ya — noun
vaikaāśaya

བཟོ་བསྒྱུར་གོང་འཕེལ།
zo trün gong pel
ପରିଣାମ / ବିକାଶ / ବର୍ଦ୍ଧନ / ସଂବର୍ଦ୍ଧନ / ପ୍ରଗତି

འཕེལ་འགྱུར
pel gyur
ପରିଣାମ / ବିକାଶ / ବର୍ଦ୍ଧନ / ସଂବର୍ଦ୍ଧନ

རིམ་འགྱུར
rim gyur
ପରିଣାମ / ବିକାଶ / ବର୍ଦ୍ଧନ / ସଂବର୍ଦ୍ଧନ

གསར་འཛིན
sar tön
ପରିଣାମ / ବିକାଶ / ବର୍ଦ୍ଧନ / ସଂବର୍ଦ୍ଧନ / ପ୍ରଗତି

གསར་བཟོ
sar zo
ପରିଣାମ / ବିକାଶ / ବର୍ଦ୍ଧନ / ସଂବର୍ଦ୍ଧନ / ପ୍ରଗତି

ཡར་རྒྱས
yar gyé
ପରିଣାମ / ବିକାଶ / ବର୍ଦ୍ଧନ / ସଂବର୍ଦ୍ଧନ / ପ୍ରଗତି / ପ୍ରଗତି

ཡར་རྐྱེད
yar kyé
ପରିଣାମ / ବିକାଶ / ବର୍ଦ୍ଧନ / ସଂବର୍ଦ୍ଧନ

ཡར་འཕར
yar par
ଉଦ୍ଧମନୟ / ପରିଣାମ / ବିକାଶ / ବର୍ଦ୍ଧନ / ସଂବର୍ଦ୍ଧନ / ପ୍ରଗତି

གོང་འཕེལ
gong pel
ପରିଣାମ / ବିକାଶ / ବର୍ଦ୍ଧନ / ସଂବର୍ଦ୍ଧନ / ପ୍ରଗତି

ཝི་kai ṇaī ma — noun
vaikaiṇaīma

ཚོང་
tsong
ଅନିୟମ / ରାକିୟା / ଦେୟକ / ବେଣ୍ଡ / ବିକିଣିମ / ବସ୍ତୁବ / ବ୍ୟାପାରୟ / ବ୍ୟାପାରିକ / ବ୍ୟାପାରୟକ / ପ୍ରିୟତମ

ཚོང་རྒྱུར
tsong gyur

ཝི་kai raṇa — noun
vaikairaṇa

འོད་འགྱེད
ö gyé

འོད་རླབས
ö lap
ବିକିରଣ / ବର୍ଷାବଳିୟ

འོད་རླབས་སྨན་བཅོས
ö lap men chö

འོད་ཤུགས
ö shuk

འོད་འཕྲོ
ö tro

ཝི་kai raṇa śā lī — adj
vaikairaṇaśaīlaī

འོད་ཤུགས་འགྱེད་པའི
ö shuk gyé pé

འོད་རླབས་ཅན
ö lap chen

ཝི་kaṛ tai — noun
vaikaṛtai

རྐང་ལག་བཅད་གཏུབ
kang lak ché tup

ཡན་ལག་གཅོད་རྐྱོན
yen lak nö kyön

ཝི་ca la ya — adj
vaicalaya

འགྱུར་རྩོག་ཅན
gyur dok chen

འགྱུར་ཉེན་ཡོད་པའི
gyur nyen yö pé
ଅସ୍ଥାୟୀ / ବିଚଳ୍ୟ

འགྱུར་སྲིད་པའི
gyur si pé

འགྱུར་རྩུག་པའི
gyur tsuk pé
ଜଂଗମ / ବିଚଳ୍ୟ

འགྱུར་བཏུབ་པའི
gyur tup pé

འགྱུར་བའི་རྣམ་གྲངས
gyurwé nam drang

ཝི་cā ra ya — noun
vaicaāraya

བསྐྱར་ཞིབ
kyar zhip
ବିଚାରୟ / ବିଭାଗୟ / ବିମର୍ଷା

ཝི་ja ya gra ha ṇa ya — noun
vaijayagarahaṇaya

རྒྱལ་ཁ
gyel kha
ଜୟ / ଜୟଗ୍ରହଣୟ / ଦିନାଗୁମ୍ଫୀମେ / ବିଜୟଗ୍ରହଣୟ / ବିଜୟଗ୍ରହଣୟେ

རྒྱལ་ཁའི་དགའ་ཚོར
gyel khé ga tsor

ཝི་ja ya gra ha ṇa yae — verb
vaijayagarahaṇayae

རྒྱལ་ཁ་འཕོག་ནི
gyel kha top ni
ଜୟ / ଜୟଗ୍ରହଣୟ / ଦିନାଗୁମ୍ଫୀମେ / ବିଜୟଗ୍ରହଣୟେ

རྒྱལ་ནི
gyel ni
ଜୟ / ଜୟଗ୍ରହଣୟ / ଦିନାଗୁମ୍ଫୀମେ / ବିଜୟଗ୍ରହଣୟେ

ཁེ་འཕོག་ནི
khé top ni
ଜୟ / ଜୟଗ୍ରହଣୟ / ଦିନାଗୁମ୍ଫୀମେ / ବିଜୟଗ୍ରହଣୟେ

མིང་གཏམ་འཕོག་ནི
ming tam top ni
ଜୟ / ଜୟଗ୍ରହଣୟ / ଦାନ / ଦିନାଗୁମ୍ଫୀମେ / ଦାନୁମ / ବିଜୟଗ୍ରହଣୟେ

རིན་འཕོག་ནི
rin top ni
ଜୟ / ଜୟଗ୍ରହଣୟ / ଦିନାଗୁମ୍ଫୀମେ / ବିଜୟଗ୍ରହଣୟେ

འཕོག་ནི
top ni
ଆନି / ଇଚୁ / କରନ୍ନେ / ଗତ୍ତେ / ପିଡ଼ିଗୁମ୍ଫୀମଟ / ଭ୍ରଷ୍ଟା / ଜୟ / ଜୟଗ୍ରହଣୟ / ଦିନାଗୁମ୍ଫୀମେ / ଏବ / ପୁବୁଦୁବା / ବିଜୟଗ୍ରହଣୟେ / ବିହିଦିମ / ଶୋୟା / ସତୁବ / ପସୁବଟ / ହମୁ

རྒྱལ་ཁ
gyel kha
ଜୟ / ଜୟଗ୍ରହଣୟ / ଦିନାଗୁମ୍ଫୀମେ / ବିଜୟଗ୍ରହଣୟ / ବିଜୟଗ୍ରହଣୟେ

ཝི་ja ya gra rā hī — adj
vaijayagaraāhaī

རྒྱལ་བའི
gyelwé
ଜୟଗ୍ରାହୀ / ବିଜୟଗ୍ରାହୀ

རྒྱལ་ཁ་ཕོག་པའི
gyel kha top pé
ଜୟଗ୍ରାହୀ / ବିଜୟଗ୍ରାହୀ

ཝི་gnā na ya — noun
vaignaānaya

ཤེས་པ
shé pa
ଅଦହସ / ଅର୍ଥଠୟ / ଅର୍ଥଠବତ୍ / ଦାନୁମ / ବିଜ୍ଞାନୟ

དྲན་ཤེས
dren shé
ମତକୟ / ବିଜ୍ଞାନୟ

རིག་ཚོར
rik tsor

ཝི་ta mai na — noun
vaiṭamaina

བཅུད་རྫས
chü dzé

བཅུད་སྨན
chü men

ཟས་བཅུད
zé chü
ବିଟମିନ୍ / ପୋଷଣ

ཝི་dya yā — noun
vaidayaā

ཚན་རིག་ལམ་ལུགས
tsen rik lam luk

ལམ་ལུགས
lam luk
କ୍ରମୟ / ପଦ୍ଧତିୟ / ମାର୍ଗ / ବିଦ୍ୟା / ସମ୍ମିତ / ପ୍ରବଣତାବ / ପ୍ରବନ୍ନତାବ

ཚན་རིག ཚན་རིག་ཡན་ལག ཚན་རིག་སྡེ་ཚན

tsen rik tsen rik yen lak tsen

ཡོན་ཏན
yön ten
ଅଦୁନନ / ଗୁଣାତ୍ମକ / ତତ୍ତ୍ୱ / ଦାନ / ଦାନୁମ / ବଳହତ୍କାରୟେଁ / ବିଦ୍ୟୁଲିବଳ / ବିଦ୍ୟା / ଶକ୍ତିୟ / ପ୍ରବଣ୍ଡ / ପ୍ରବଣ୍ଡତ୍ୱୟ / ପ୍ରବଳତାବୟ

ཤེས་བྱ
shé ja
ଅଦୁନନ / ଦାନ / ଦାନୁମ / ବିଦ୍ୟା

དངོས་ལམས་རིག་པ
ngö kham rik pa

ཚན་རིག
tsen rik

ཝི་dya yā ṅa — adj
vaidayaāgna

བཏུག་ཞིབ་ལྡན་པའི
tak zhip den pé
ବିଦ୍ୟାଜ୍ଞ / ବିଦ୍ୟାତ୍ମକ

ཚན་རིག་གི
tsen rik gi
ବିଦ୍ୟାଜ୍ଞ / ବିଦ୍ୟାତ୍ମକ

ཚན་རིག་པ
tsen rik pa
ବିଦ୍ୟାଜ୍ଞ / ବିଦ୍ୟାତ୍ମକ

ཝི་dya yā tma ka — adj
vaidayaātamaka

བཏུག་ཞིབ་ལྡན་པའི
tak zhip den pé
ବିଦ୍ୟାଜ୍ଞ / ବିଦ୍ୟାତ୍ମକ

ཚན་རིག་གི
tsen rik gi
ବିଦ୍ୟାଜ୍ଞ / ବିଦ୍ୟାତ୍ମକ

ཚན་རིག་པ
tsen rik pa
ବିଦ୍ୟାଜ୍ଞ / ବିଦ୍ୟାତ୍ମକ

ཝི་dya yā la yae — noun
vaidayaālayae

མཚོ་རིམ་སློབ་གྲ
to rim lop dra

ཝི་dya yu ta ya — noun
vaidayautaya

དཀའ་སྒྲོ
ga tro
ଜୋରୀ / ବିଦୁଲି / ବିଦୁଲି / ବିନୋଦ / ବିଦୁଲିବଳ / ବିଦ୍ୟୁତୟ / ଚୋପାନୟକ / ସତୁଟ

སྐྲག་མེ
lok mé
ବଳହତ୍କାରୟେଁ / ବିଦୁଲି / ବିଦୁଲିବଳ / ବିଦ୍ୟୁତୟ / ପ୍ରବଣ୍ଡ / ପ୍ରବଣ୍ଡତ୍ୱୟ

ཝི་dau lai — noun
vaidaulai

སྐྲག་མེ
lok mé
ବଳହତ୍କାରୟେଁ / ବିଦୁଲି / ବିଦୁଲିବଳ / ବିଦ୍ୟୁତୟ / ପ୍ରବଣ୍ଡ / ପ୍ରବଣ୍ଡତ୍ୱୟ

སྐྲག་བརྟེན་གྱི
lok ten gyi

དཀའ་སྒྲོ
ga tro
ଜୋରୀ / ବିଦୁଲି / ବିଦୁଲି / ବିନୋଦ / ବିଦୁଲିବଳ / ବିଦ୍ୟୁତୟ / ଚୋପାନୟକ / ସତୁଟ

དཀའ་སྒྲོ
ga tro
ଜୋରୀ / ବିଦୁଲି / ବିଦୁଲି / ବିନୋଦ / ବିଦୁଲିବଳ / ବିଦ୍ୟୁତୟ / ଚୋପାନୟକ / ସତୁଟ

སྐྲག་འདྲེལ་གྱི
lok drel gyi

ཝཻདཱུལཻ་བཱལ། *noun*

vaidaulaibala

དབང་ཆ

wang cha

ཨཧིཀཱ་ར / ཨ་ལ་ཧཱ་ཀ་ཡེན་ / ཝཻ་ཌཱུ་ལཻ་ཡ / ཕ་ར་ཆཱན་ཌ / ཕ་ར་ཆཱན་ཌ་ཏྭ་ཡ

ཉིང་སྟོད

nying top

ཨ་ཝ་ཤྱ / ཌེ་ཌ་ཡ་ཡ / ཨ་ལ་ཧཱ་ཀ་ཡེན་ / ཝཻ་ཌཱུ་ལཻ་ཡ / ཤ་ཀ་ཏི་ཡ / ཥ་ཎ་ཡུ / ཧ་ཌ་ཝ་ཏ / ཕ་ར་ཆཱན་ཌ / ཕ་ར་ཆཱན་ཌ་ཏྭ་ཡ / ཕ་ར་ཌ་ལ་ཏཱ་ཝ་ཡ / ནི་ར་ཡཱ་ཏ / ནི་ར་ཡཱ་ཏ་ཀ་མ

ཤུག

shuk

ཕ་ན་ཏ / ཨ་ལ་ཧཱ་ཀ་ཡེན་ / ཝཻ་ཌཱུ་ལཻ་ཡ / ཧཱ་ཅ་ཡཱ་ཏ / ཕ་ར་ཆཱན་ཌ / ཕ་ར་ཆཱན་ཌ་ཏྭ་ཡ / ཕ་ར་ཌ་ལ་ཏཱ་ཝ་ཡ

ཐལ་དྲཱཀ

tel drak

ཨ་ལ་ཧཱ་ཀ་ཡེན་ / ཝཻ་ཌཱུ་ལཻ་ཡ / ཕ་ར་ཆཱན་ཌ / ཕ་ར་ཆཱན་ཌ་ཏྭ་ཡ

སྟོད

top

ཨ་ལ་ཧཱ་ཀ་ཡེན་ / ཝཻ་ཌཱུ་ལཻ་ཡ / ཕ་ར་ཆཱན་ཌ / ཕ་ར་ཆཱན་ཌ་ཏྭ་ཡ

སྟོད་ཅན

top chen

པ་ར་ཀྲ་མ་ཝཏ་ / ཨ་ལ་ཝ་ཏ / ཨ་ལ་ས་མི་པ་ན་ན / ཨ་ལ་ཧཱ་ཀ་ཡེན་ / ཝཻ་ཌཱུ་ལཻ་ཡ / ཤ་ཀ་ཏི་མཏ / ཕ་ར་ཆཱན་ཌ / ཕ་ར་ཆཱན་ཌ་ཏྭ་ཡ / ཕ་ར་ཨ་ལ

སྟོད་ཤུག

top shuk

ཨ་ལ་ཧཱ་ཀ་ཡེན་ / ཝཻ་ཌཱུ་ལཻ་ཡ / ཤ་ཀ་ཏི་ཡ / ཕ་ར་ཆཱན་ཌ / ཕ་ར་ཆཱན་ཌ་ཏྭ་ཡ / ཕ་ར་ཌ་ལ་ཏཱ་ཝ་ཡ

རྩེ

tsé

ཛཱི་ཝི་ཏ / ཨ་ལ་ཧཱ་ཀ་ཡེན་ / ཝཻ་ཌཱུ་ལཻ་ཡ / ཤ་ཀ་ཏི་ཡ / ཕ་ར་ཆཱན་ཌ / ཕ་ར་ཆཱན་ཌ་ཏྭ་ཡ / ཕ་ར་ཌ་ལ་ཏཱ་ཝ་ཡ

དྲཱ་ཁ་དམག་མི

drak khak mak mi

ཨ་ལ་ཧཱ་ཀ་ཡེན་ / ཝཻ་ཌཱུ་ལཻ་ཡ / ཕ་ར་ཆཱན་ཌ / ཕ་ར་ཆཱན་ཌ་ཏྭ་ཡ

རྩུབ་ཕྱོད

tsup chö

ཨ་ལ་ཧཱ་ཀ་ཡེན་ / ཝཻ་ཌཱུ་ལཻ་ཡ / ཕ་ར་ཆཱན་ཌ / ཕ་ར་ཆཱན་ཌ་ཏྭ་ཡ

དབང་ཤུག

wang shuk

ཨ་ལ་ཧཱ་ཀ་ཡེན་ / ཝཻ་ཌཱུ་ལཻ་ཡ / ཕ་ར་ཆཱན་ཌ / ཕ་ར་ཆཱན་ཌ་ཏྭ་ཡ

དབང་ཚད

wang tsé

ཨ་ཧཱ་ཀ་ཡེན་ / ཝཻ་ཌཱུ་ལཻ་ཡ / ཕ་ར་ཆཱན་ཌ / ཕ་ར་ཆཱན་ཌ་ཏྭ་ཡ / ཕ་ར་ཌ་ཝ

དབང་ཚངས་རྒྱ

wang tsong ni

ཨ་ལ་ཧཱ་ཀ་ཡེན་ / ཝཻ་ཌཱུ་ལཻ་ཡ / ཕ་ར་ཆཱན་ཌ / ཕ་ར་ཆཱན་ཌ་ཏྭ་ཡ

ཡོན་བཏན

yön ten

ཡཱ་ན་ཏ / ཡ་ཎ་ཏ / ཏ་ཏ / ཏ / ཌ / ཌ / ཝ / ཝ / ཝ

विधानय *verb*

vaidhaānaya

བཀའ་རྒྱ་གནང་ནི།

ka gya nang ni

අනුක්‌රමය / අණ / අනුපිළිවෙල / ආඥාව / ආඥාවක්‌ / විධානය / සාමය

དབང་སྒྱུར

wang gyur

අණ / ආඥාව / ආඥාවක්‌ / විධානය / සාමය

འཕྲོད་འོས་ལྡན་ནི།

top ö den ni

අණ / ආඥාව / ආඥාවක්‌ / විධානය / සාමය

མཐོང་གསལ་ཆེ་ནི།

tong sel ché ni

අණ / ආඥාව / ආඥාවක්‌ / විධානය / සාමය

ཤེས་ཡོན

shé yön

අණ / අධ්‌යාපනය / අධ්‌යාපනික / ආඥාව / ආඥාවක්‌ / විධානය / සාමය

དམན་སྡེ

mak dé

අණ / ආඥාව / ආඥාවක්‌ / විධානය / සාමය / හමුදා

བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ནི།

kö gya jin ni

අණ / ආඥාව / ආඥාවක්‌ / විධානය / සාමය

བཀོད་རྒྱ

kö gya

අනුක්‌රමය / අණ / අනුපිළිවෙල / ආඥාව / ආඥාවක්‌ / විධානය / සාමය

བཀའ་སློབ

ka lop

අණ / ආඥාව / උපදෙස්‌ / දේශන / විධානය

བཀའ་རྒྱ

ka gya

අනුක්‌රමය / අණ / අනුපිළිවෙල / ආඥාව / ආඥාවක්‌ / විධානය / සාමය

བཀའ་སྡོམ

ka dom

අණ / ආඥාව / විධානය

དབང་ཚད་ཡོད་ནི།

wang tsé yö ni

අණ / ආඥාව / ආඥාවක්‌ / විධානය / සාමය

བཀའ་གནང་ནི།

ka nang ni

අනුක්‌රමය / අණ / අනුපිළිවෙල / ආඥාව / ආඥාවක්‌ / විධානය / සාමය

විධිමත් *adj*

vaidhaimata

ལུགས་མཐུན་གྱི

luk tün gyi

ක්‌රමානුකූල / විධිමත්

ལུགས་མཐུན

luk tün

སྒྲིག་མཐུན་གྱི

drik tün gyi

སྒྲིག་མཐུན

drik tün

ཝིནཡ *noun*

vainaya

སྒྲིག

drik

විනය / හික්‌මීම

སྒྲིག་གྲིམས

drik trim

විනය / හික්‌මීම

བསླབ་པ

lap pa

විනය / හික්‌මීම

སློབ་ཚན

lop tsen

පංතිය / පාඩම / විනය / හික්‌මීම / ප්‌රවර්ගය

སེམས་སྡོང

sem jong

විනය / හික්‌මීම

སྒྲིག་ལོ་སྡོང

drik lo jong

විනය / හික්‌මීම

ཝིནཱ་গ *noun*

vainaga

གཤོག་པ

shogpa

གཤོག་གྲོ

shok dro

འཁོར་ལོའི་གོང་ཞུ

khor lö gong zhu

གཤོག་གཡབ

shok yap

ཝིནཱ་kirai *noun*

vainaākairai

རྫས་ཁུ

dzé khu

ཝིནཱ *verb*

vainaāśa

རྫོགས་ནི།

dzok ni

අවසානය / පරිභෝජනය / විනාශ

རྩ་གཏོར་གཏང་ནི།

tsa tor tang ni

නිරය / තුවාල / විනාශ / හානි

ཐོར་བཤིག་བྱང་འཁོགས

tor shik gyang khok

ཞིག་ཤུལ

zhik shül

ཞིག་རལ

zhik rel

විනාශ / සුන්‌බුන්

ཡལ་ནི།

yel ni

དངུལ་པོར་འགྱུར་ནི།

ül por gyur ni

නිරය / තුවාල / විනාශ / හානි

དངུལ་སྤོང

ül pong

දරිද්‌රතාව / දුප්‌පත්‌කම / විනාශ

རྩ་བཏགས་གཏང་ནི།

tsa lak tang ni

නිරය / තුවාල / විනාශ / හානි

ཐོར་བཤིག

tor shik

ཤི་ནི།

shi ni

වැටීම / විනාශ

ཉམ་ཆུང

nyam chung

චාම්‌ / දුබල / දුර්‌වල / විනාශ / සරල / සරල / සිහින්‌ / නිහතමානී / නිහතමානී

མེད་པ་གཏང་ནི།

medpa tang ni

නරක්‌ / තුවාල / විනාශ / වස / හානි

བཏགས་ཐོར

lak tor

පාඩු / විනාශ

ཕྱང་ཀ

chang ka

མེད་པ་འགྱོ་ནི།

medpa gyo ni

පළඳින්‌න / විනාශ

ཝིནཱ་ཤཡ *noun*

vainaāśaya

གནོད་པ་སྦོམ

nö pa bom

གནོད་སྐྱོན

nö kyön

තුවාල / වැරදි / විනාශය / හානි

ཐོར་བ

torwa

විනාශ / වියසනය

བཏགས་པ

lak pa

විනාශ / වියසනය

ཝིནིམཡ *noun*

vainaimaya

སྤྲོད་ལེན

trö len

විනිමය / වෙනස්‌

སྐྱག་སྐྱག་དངུལ་ཕྲེ་མ

lok lok ngül ché ma

විනිමය / වෙනස්‌

སྒྱུར་བཅོས

gyur chö

නිවැරදි / විනිමය / වෙනස්‌

ཚོས་ཁ་བསྒྱུར་ནི།

tsö kha gyur ni

විනිමය / වෙනස්‌

སོར་ནི།

sor ni

යෝජනාව / මාරු / මඟ / පියවර / විනිමය / වෙනස්‌ / වියාපාරය

སོར་སྡེབ

sor dep

විනිමය / වෙනස්‌ / ලින්‌ක්‌

སོར་བ

sor ba

විනිමය / වෙනස්‌

བསམ་འཆར་བརྗེ་སོར

sam char jé sor

විනිමය / වෙනස්‌

དངུལ་སོར

ngül sor

විනිමය / වෙනස්‌

དངུལ་སིལ་མ

ngül sil ma

විනිමය / වෙනස්‌

བརྗེ་སོར་འབད་ནི།

jé sor bé ni

මාරු / විනිමය / වෙනස්‌

བརྗེ་སོར

jé sor

විනිමය / වෙනස්‌

ཚོང་སྒྱུར་ཁང

tsong gyur khang

විනිමය / වෙනස්‌

འགྱུར་བ

gyurwa

ක්‌රියාවලිය / විනිමය / වෙනස්‌

འགྱུར་ནི།

gyur ni

වැටීම / විනිමය / වෙනස්‌

སྒྱུར་བཅོས་འབད་ནི།

gyur chö bé ni

විනිමය / වෙනස්‌ / පරිශෝධනය

འཕོ་འགྱུར

po gyur

විනිමය / වෙනස්‌

ཝི་ནི་ཤེ་ཝ་ཡ། *noun*

vainaiśacaya

དཀའ་ཆེ།

ka ché

བསམ་ཁྱད།

sam ché

ཁྱད་གྲ།

ché tra

འཕྲིན་ཆོ།

trün chö

ཝི་ནི་སྒྲུ། *verb*

vainaisaurau

ཁཅྱ་ཞིབ་འབད་ནི།

yé zhip bé ni

ঞএস্তমেন্তু / ৱিনিস্থরু

ཁྱད་ནི།

ché ni

དྲང་དཔོན།

drang pön

ৰীৰক / ৱিনিস্থরু

བསམ་འཚར་བཀོད་ནི།

sam char kö ni

ཐ་ཞིབ

ta zhip

ৰীৰক / ৱিনিস্থরু

ཚོད་དཔག་བཐུ་ནི།

tsö pak ta ni

ཁཅྱ་ཞིབ

yé zhip

অধ্যয়নয় / অধ্যয়ন / ঞএস্তমেন্তু / ৰীৰক / ৱিনিস্থরু

ཝི་ནོ་ད། *noun*

vainaeāda

ཟློ་བ

trowa

পোৰী / অভিলাষয় / উদ্যোগয় / উনান্দুৱেন্ / কুমন্তৰ্ণ / কুমন্তৰ্ণয়ক্ / কুসগিন্ন / জোৰী / ৱিনোদ

ཟུག་ས་ལྕུང་བ

tuk tro jungwa

ཟུག་ས་ལྷི་ལས་རིམ

tuk trö lé rim

དགའ་ས་ལྷི་ལས་རིམ

ga trö lé rim

དགའ་ས

ga tro

জোৰী / ৱিদুলি / ৱিদুলি / ৱিনোদ / ৱিদুলিৰ্বল / ৱিদ্যুতয় / সোপানয়ক্ / সতুত

དགའ་ས་བཀྱེ་པ

ga tro kyé pa

དགོད་པ

gö dra

মনোভাৱয় / মুৰ্খ / ৱিনোদ / প্ৰহসন

ཝི་ཕ་ཀ་ཥ། *noun*

vaipakaṣa

རྒོལ་བཙོ།

göl jö

উদ্ঘোষণ / ৱিপক্ষ / ৱিৰোধতা / ৱিৰোধতাৱয়

རྒོལ་གཏམ

göl tam

উদ্ঘোষণ / ৱিপক্ষ / ৱিৰোধতা / ৱিৰোধতাৱয়

རྒྱབ་འགལ

gyap gel

উদ্ঘোষণ / ঔৰোৰ্ত্তু / লৰ্দ্দা / ৱিপক্ষ / ৱিপক্ষ / ৱিৰুদ্ধকাৰয়া / ৱিৰুদ্ধবাদিয়া / ৱিৰোধতা / ৱিৰোধতাৱয় / সতুৰা / সতুৰু / প্ৰতিৰোধয়

རྒྱབ་འགལ་འབད་ནི།

gyap gel bé ni

উদ্ঘোষণ / ৱিপক্ষ / ৱিৰোধতা / ৱিৰোধতাৱয়

ནན་བཙོ་འབད་ནི།

nen jö bé ni

উদ্ঘোষণ / ৱিপক্ষ / ৱিৰোধতা / ৱিৰোধতাৱয়

ངོ་རྒོལ

ngo göl

উদ্ঘোষণ / কেৰলিল্ল / ৱিপক্ষ / ৱিপক্ষ / ৱিৰোধতা / ৱিৰোধতাৱয়

ངོ་རྒོལ་འབད་ནི།

ngo göl bé ni

উদ্ঘোষণ / ৱিপক্ষ / ৱিৰোধতা / ৱিৰোধতাৱয়

ཝི་ཕ་ཀ་ཥ་ཡ། *noun*

vaipakaṣayae

རྡོག་ཕྱོགས

dok chok

উদ্ঘোষণ / ৱিপক্ষ / ৱিৰুদ্ধকাৰয়া / ৱিৰুদ্ধবাদিয়া / ৱিৰোধতা / ৱিৰোধতাৱয় / সতুৰু

ངོ་རྒོལ

ngo göl

উদ্ঘোষণ / কেৰলিল্ল / ৱিপক্ষ / ৱিপক্ষ / ৱিৰোধতা / ৱিৰোধতাৱয়

མི་མཐུན་པ

mi tün pa

উদ্ঘোষণ / ঋৰ্ষণ / ৱিপক্ষ / ৱিৰোধতা / ৱিৰোধতাৱয়

རྒྱབ་འགལ་ཚོགས་པ

gyap gel tsok pa

উদ্ঘোষণ / ৱিপক্ষ / ৱিৰোধতা / ৱিৰোধতাৱয়

འགལ་བ

gelwa

উদ্ঘোষণ / ৱিপক্ষ / ৱিৰোধতা / ৱিৰোধতাৱয়

ཕྱི་འགྱུར

chi gyur

উদ্ঘোষণ / ৱিপক্ষ / ৱেৰদি / ৱিৰুদ্ধ / ৱিৰোধতা / ৱিৰোধতাৱয়

རྒྱབ་འགལ

gyap gel

উদ্ঘোষণ / ঔৰোৰ্ত্তু / লৰ্দ্দা / ৱিপক্ষ / ৱিপক্ষ / ৱিৰুদ্ধকাৰয়া / ৱিৰুদ্ধবাদিয়া / ৱিৰোধতা / ৱিৰোধতাৱয় / সতুৰা / সতুৰু / প্ৰতিৰোধয়

ཝི་ཕ་ཏ། *noun*

vaipata

དཀའ་ངལ

ka ngel

অনাতুৰ / অনিয়ম্ / অৱদানম / অৱদানম্ / আপদা / ঊৰ্দ্ধুম / কলাপয় / কাৰ্য্যৰ্থ্বয় / তোমাৱ / দেয়ক্ / দ্ৰৱ্বিয় / ৱিপত / ৱিষয় / ৱস্তুৱ / ৱিয়াপাৰিক / প্ৰৰ্শ্নয়

རྐྱེན་ངན

kyen ngen

আপদা / ৱিপত

ལྷ་བུར་འཇིག་རྟེན

lo bur jik kyen

আপদা / ৱিপত

འཕྲིས་ཤོར

tü shor

আপদা / ৱিপত

ཝི་ཕ་ལ་ཝ་ཡ། *noun*

vaipalavaya

གླིང་རྒྱུར

ling gyur

ভাৰমঞ্জয় / ৱিপ্লৱয়

གཞི་རྒྱུར

zhi gyur

ভাৰমঞ্জয় / ৱিপ্লৱয় / প্ৰতিসংস্কৰণ

གཞུང་རྒོལ

zhung göl

ভাৰমঞ্জয় / ৱিপ্লৱয়

རྩ་རྒྱུར

tsa gyur

ভাৰমঞ্জয় / ৱিপ্লৱয়

རྐོར་རྒྱབ

kor gyap

ভাৰমঞ্জয় / ৱেনৱস্ / ৱিপ্লৱয়

འཁོར་རྐྱོ

khor kyö

ভাৰমঞ্জয় / ৱিপ্লৱয়

འགྱུར་བ་སྦོམ

gyurwa bom

ভাৰমঞ্জয় / ৱিপ্লৱয়

གཞུང་མེདཔ་གཏང་ནི་ངོ་རྒོལ

zhung medpa tang ni ngo göl

ভাৰমঞ্জয় / ৱিপ্লৱয়

རྐོར་འཁོར

kor khor

ভাৰমঞ্জয় / ৱিপ্লৱয়

ཝི་ཕ་ལ་ཝ་ཝཱ་དཱ་ཡ། *adj*

vaipalavavaādaī

ངོ་རྒོལ་གྱི

ngo göl gyi

কেৰলিকাৰ / ৱিপ্লৱৱাদী

རྩ་རྒྱུར་གྱི

tsa gyur gyi

ཝི་བྷ་ག། *noun*

vaibhaāga

གཟིགས་མི

zik mi

ৰাজীয় / ৱিভাগ / প্ৰৰেক্ষক / প্ৰৰসিদ্ধিয়ে

ནམ་ཆོག་ནཱ་བ

nam chok nawa

কন / কণ / ৱিভাগ

གཟིགས་གནང་མི

zik nang mi

ৰাজীয় / ৱিভাগ / প্ৰৰেক্ষক / প্ৰৰসিদ্ধিয়ে

ལྟད་མོ་ཏ་མི

tadmo ta mi

ৰাজীয় / ৱিভাগ / প্ৰৰেক্ষকয়া / প্ৰৰসিদ্ধিয়ে

ཉན་མི

nyen mi

ৰাজীয় / ৱিভাগ / প্ৰৰেক্ষক / প্ৰৰসিদ্ধিয়ে

མཇལ་གྲོ

jel tré

ঐমতুম / ৰাজীয় / ৱিভাগ / সংচোৰয় / সংলোন্ / প্ৰৰেক্ষক / প্ৰৰসিদ্ধিয়ে

མཇལ་ཁ

jel kha

ৰাজীয় / ৱিভাগ / প্ৰৰেক্ষক / প্ৰৰসিদ্ধিয়ে

འབྲེལ་ཡུལ

drel yül

ৰাজীয় / ৱিভাগ / প্ৰৰেক্ষক / প্ৰৰসিদ্ধিয়ে

འབྲེལ་ཚོགས

drel tsok

ৰাজীয় / ৱিভাগ / সংগময়ে / হবুল্ / প্ৰৰেক্ষক / প্ৰৰসিদ্ধিয়ে

གྲྭ་འཛིན

dra dzin

কন / কণ / ৱিভাগ

ཉེ་མ

nyé ma

কন / কণ / ৱিভাগ

ལོ་རྟོག་གི་ཧིང་མཁུ་བཤོས

lo tok gi hing gu shospa

কন / কণ / ৱিভাগ

විභාගය *noun*

vaibhaāgaya

ཆོས་རྒྱུགས

chö gyuk

පරීක්ෂා / ගවේෂණය / චෙක්පත / ටෙස්ට් / විභාගය / විශේෂණය / විශ්ලේෂණය

ལག་སྒྲང་

lak jang

ටෙස්ට් / විභාගය

བསྐྱར་ཞིབ

kyar zhip

විචාරය / විභාගය / විමසා

རྒྱུགས

gyuk

පරීක්ෂා / ගවේෂණය / චෙක්පත / ටෙස්ට් / විභාගය / විශේෂණය / විශ්ලේෂණය

གོམས་སྒྲང་

gom jang

ටෙස්ට් / විභාගය

འགྲི་རྩོམ

dri tsom

රචනා / චෙක්පත / ටෙස්ට් / විභාගය

འདྲི་དཔྱད་འབད་ནི

dri ché bé ni

පාලන / පරීක්ෂා / ගවේෂණය / චෙක්පත / ටෙස්ට් / විභාගය

དཔྱ་འགྲན

do dren

ටෙස්ට් / තරගකාරිත්වය / තරඟය / විභාගය / සමගාමීව / සමාන්තර

ཆོས་རྒྱུགས་ལེན་ནི

chö gyuk len ni

පාලන / පරීක්ෂා / ගවේෂණය / චෙක්පත / ටෙස්ට් / විභාගය

འབད་རྩོལ

bé tsöl

කාර්යභාරය / ටෙස්ට් / රණ්ඩු / යුද්ධය / විභාගය / සටන

འབད་རྦ་བ

bé tawa

ටෙස්ට් / විභාගය

མོ་བཏབ

mo tap

ටෙස්ට් / විභාගය

བདེན་ཁུངས

den khung

අවියාජත්වය / ටෙස්ට් / විභාගය / සාක්ෂි / සාක්ෂිකාරිය / සත්යය / සාධාරණීකරණය

བརྟག་དཔྱད་འབད་ནི

tak ché bé ni

පාලන / පරීක්ෂා / ගවේෂණය / චෙක්පත / ටෙස්ට් / විභාගය

ཟིན་དཔེ

zin pé

ටෙස්ට් / විභාගය / සාක්ෂි

ནང་བརྟག་བརྟག་དཔྱད

né tak tak ché

පරීක්ෂා / ගවේෂණය / චෙක්පත / ටෙස්ට් / විභාගය / විශේෂණය / විශ්ලේෂණය

ནང་བརྟག

né tak

පරීක්ෂා / ගවේෂණය / චෙක්පත / ටෙස්ට් / විභාගය / විශේෂණය / විශ්ලේෂණය

ཞུན་དག་རྒྱབ་ནི་འདྲ་བ་བུ

zhün dak kyap ni dra ta bu

ටෙස්ට් / විභාගය / සාක්ෂි

ཞིབ་འཛུག་འབད་མི

zhip juk bé ni

පාලන / පරීක්ෂා / ගවේෂණ / ගවේෂණය / චෙක්පත / ටෙස්ට් / විභාගය / සමීක්ෂණ / සෙවුම් / සොයන්න / පර්යේෂණ

དཔལ་བཅམ

pa cham

කාර්යභාරය / ඡායාරූපය / ටෙස්ට් / වැටලීම / විභාගය

རྩོམ་འགྲི

tsom dri

රචනා / චෙක්පත / ටෙස්ට් / විභාගය

རར་ཁུངས

ra khung

ටෙස්ට් / විභාගය / සාක්ෂි

བརྟག་དཔྱད

tak ché

ටෙස්ට් / විභාගය

བརྟག་ཞིབ

tak zhip

අධ්‍යයනය / ඇගයීම / ඇස්තමේන්තු / ගවේෂණ / ටෙස්ට් / විභාගය

ཉམས་སྒྲོང

nyam nyong

ටෙස්ට් / විභාගය

ནུས་ཤུགས་ཀྱི་ཚད་རྩ་བ

nü shuk kyi tsé ta bu

පරීක්ෂා / ගවේෂණය / චෙක්පත / ටෙස්ට් / විභාගය / විශේෂණය / විශ්ලේෂණය

ཟིན་འདྲ

zin dra

ටෙස්ට් / විභාගය / සාක්ෂි

རྩོད་རྩ

tsö ta

පරීක්ෂා / ගවේෂණය / චෙක්පත / ටෙස්ට් / විභාගය / විශේෂණය / විශ්ලේෂණය

སྒྲོང་བ

nyongwa

ටෙස්ට් / විභාගය

විභේදනයේ *noun*

vaibhaedanayae

སྒག་ཆོ

tak chö

යෝජනාව / තීරණ / තීරණ / විභේදනයේ

རྩོད་འགྲིག

tsö drik

යෝජනාව / තීරණ / විභේදනයේ

སྒག་གཅད

tak ché

යෝජනාව / තීරණ / විභේදනයේ

སེམས་ཤུགས

sem shuk

අවශ්ය / යෝජනාව / ඥානාන්විත / තීරණ / විභේදනයේ

སྙིང་རྒྱས

nying rü

කර්මාන්ත / යෝජනාව / තීරණ / විභේදනයේ

དངོས་གཏན

ngé ten

ආරක්ෂිත / ආරක්ෂිතව / යෝජනාව / තීරණ / නිවැරදි / විභේදනයේ / හරියටම

དངོས་པ

ngé pa

යෝජනාව / තීරණ / විභේදනයේ

ནང་འགྲིག

nang drik

යෝජනාව / තීරණ / විභේදනයේ / සංහිඳියාව / ප්‍රතිසන්ධාන

གྲོས་བཅུད

drö chü

යෝජනාව / තීරණ / විභේදනයේ

གྲོས་ཆོད

drö chö

යෝජනාව / තීරණ / තීරණ / විභේදනයේ

གཏན་འབེབས་བཟོ་བ

ten bep zowa

යෝජනාව / තීරණ / විභේදනයේ

විමසා *noun*

vaimasaā

བསྐྱར་ཞིབ

kyar zhip

විචාරය / විභාගය / විමසා

විමුක්ති *noun*

vaimaukatai

ཐར་བ

tarwa

བཏང་བ

tangwa

གྲོལ་བ

drölwa

འགྲོལ་བ

dröl ba

වියගහ *noun*

vaiyagaha

གྲྀག་དམ་དམ

drik dam dam

གྲྀག་བཙན

drik tsen

གཞའ་ཤིང

nya shing

වියදම *noun*

vaiyadama

གནས་གོང

né gong

මිල / පිරිවැය / වියදම / වියදම්

རིན

rin

ගාස්තු / මිල / පිරිවැය / වියදම / වියදම්

གནས་གོང

né gong

මිල / පිරිවැය / වියදම / වියදම්

རིན

rin

ගාස්තු / මිල / පිරිවැය / වියදම / වියදම්

වියමනක් *verb*

vaiyamanaka

ལྷ་ནི

lha ni

ཐག་འཐག་ནི

tak tak ni

වියරු *adj*

vaiyarau

སེམས་བྲེལ

sem trel

ཚ་གྱང

tsa gyang

කාංසාව / එලාම් / වියරු / සැලකිලිමත්

ཚབ་ཚུབ

tsap tsup

නොඉවසිලිමත් / වියරු

ཧར་ཧུར

har hur

වියුක්ත *noun*

vaiyaukata

སྤྱི་མཚན

chi tsen

නිබන්ධනය / වියුක්ත / සාරාංශය

བཅུད་དོན

chü dön

අර්ථය / අර්ථවත් / දෙයක් / ද්‍රව්‍ය / නිබන්ධනය / වියුක්ත / වැදගත්කම / විෂය / වස්තුව / සාරය / සාරාංශය

བཅུད་སྡུད

chü dü

නිබන්ධනය / වියුක්ත / සාරාංශය

විරමණ *noun*

vairamaṇa

འདོད་པ་མེད་པ

dö pa mé pa

ཟློ་ལུ་མ་འབབ་པ

lo lu ma bap pa

ཟློ་འདོད་མེད་ཚུལ

lo dö mé tsül

විරැකියාව *noun*

vairaækaiyaāva

གཡོག་མེད

yok mé

གཡོག་མེད་པའི་གནས་སྟངས

yok mé pé né tang

විරුද්ධ *prep*

vairaudadha

རྒྱབ་འགལ་དུ

gyap gel du

පටහැනි / විරුද්ධ / එරෙහි / එරෙහිව

ཁ་ཐེ་དུ

kha té du

පටහැනි / විරුද්ධ / එරෙහි / එරෙහිව

འགལ་ཟླ

gel da

དོན་ལུ

dön lu

පටහැනි / විරුද්ධ / එරෙහි / එරෙහිව

སྡོག་ཕྱོགས་ལུ

dok chok lu

පටහැනි / විරුද්ධ / එරෙහි / එරෙහිව

སྤྱི་འགྱུར

chi gyur

උද්ඝෝෂණ / විපක්ෂ / වැරදි / විරුද්ධ / විරෝධතා / විරෝධතාවය

ལོག་སུ

lok su

පටහැනි / විරුද්ධ / එරෙහි / එරෙහිව

ཝི་རུ་ཌ་ཀཱ་ར་ཡ། *noun*

vairaudadhakaārayaā

ཁྱང་ཕྱད།

jang ché

ཝི་རུ་ཌ་ཀཱ་ར་ཡ། / ཝི་རུ་ཌ་བཱ་དི་ཡ། / ཟཏཱུ་རུ

དྲག་ཕོའི་ཁྱང་ཕྱད།

drak pö jang ché

ཝི་རུ་ཌ་ཀཱ་ར་ཡ། / ཟཏཱུ་རུ

རྩོད་ཟླ།

tsö da

ཝི་རུ་ཌ་ཀཱ་ར་ཡ། / ཝི་རུ་ཌ་བཱ་དི་ཡ། / ཟཏཱུ་རུ

ངལ་མ་རང་སམ།

ngel ma rangsam

ཝི་རུ་ཌ་ཀཱ་ར་ཡ། / ཝི་རུ་ཌ་བཱ་དི་ཡ། / ཟཏཱུ་ར

མ་མཐུན་མ།

ma tunam

ཨ་ས་མ་ནཱ་ཏཱ། / ཝི་རུ་ཌ་ཀཱ་ར་ཡ། / ཝེ་ནཱ་ས / ཟཏཱུ་རུ

མ་འགྲིག་པ།

ma drigpa

ཝི་རུ་ཌ་ཀཱ་ར་ཡ། / ཟཏཱུ་རུ

ལྷ་ཁག་བཟོ་བའི།

la khak zowé

ཝི་རུ་ཌ་ཀཱ་ར་ཡ། / ཟཏཱུ་རུ

འགྲན་ཟླ།

dren da

ཝི་རུ་ཌ་ཀཱ་ར་ཡ། / ཝི་རུ་ཌ་བཱ་དི་ཡ། / ཟཏཱུ་རུ

སྡང་བའི།

dangwé

ཝི་རུ་ཌ་ཀཱ་ར་ཡ། / ཟཏཱུ་རུ

དགྲ་ཁྱང་ཕྱད།

dra jang ché

ཝི་རུ་ཌ་ཀཱ་ར་ཡ། / ཝི་རུ་ཌ་བཱ་དི་ཡ། / ཟཏཱུ་ར

དགྲ།

dra

ཝི་རུ་ཌ་ཀཱ་ར་ཡ། / ཝི་རུ་ཌ་བཱ་དི་ཡ། / ཟཏཱུ་ར / ཟཏཱུ་རུ

རྩོད་ཕྱོགས།

dok chok

ཝི་རུ་ཌ་ཀཱ་ར་ཡ། / ཝི་རུ་ཌ་བཱ་དི་ཡ། / ཟཏཱུ་ར / ཟཏཱུ་རུ

ཁྱང་ཕྱད།

jang ché

ཝི་རུ་ཌ་ཀཱ་ར་ཡ། / ཝི་རུ་ཌ་བཱ་དི་ཡ། / ཟཏཱུ་ར

ཝི་རུ་ཌ་བཱ་དི་ཡ། *noun*

vairaudadhavaādaiyaā

འགྲན་ཟླ།

dren da

ཝི་རུ་ཌ་ཀཱ་ར་ཡ། / ཝི་རུ་ཌ་བཱ་དི་ཡ། / ཟཏཱུ་རུ

རྩོད་ཟླ།

tsö da

ཝི་རུ་ཌ་ཀཱ་ར་ཡ། / ཝི་རུ་ཌ་བཱ་དི་ཡ། / ཟཏཱུ་རུ

ངལ་མ་རང་སམ།

ngel ma rangsam

ཝི་རུ་ཌ་ཀཱ་ར་ཡ། / ཝི་རུ་ཌ་བཱ་དི་ཡ། / ཟཏཱུ་ར

རྒྱབ་འགལ།

gyap gel

ཨུད་ཚྭ་ཥ་ཎ / ཨ་རོ་ཏཱ་ཏུ / ལྡ་ཌཱ / ཝི་པཀ་ཥ / ཝི་པཀ་ཥ / ཝི་རུ་ཌ་ཀཱ་ར་ཡ། / ཝི་རུ་ཌ་བཱ་དི་ཡ། / ཝི་རོ་ཊ་ཏཱ / ཝི་རོ་ཊ་ཏཱ་བཡ / ཟཏཱུ་ར / ཟཏཱུ་རུ / པྲ་ཏི་རོ་ཊ་ཡ

དགྲ་ཁྱང་ཕྱད།

dra jang ché

ཝི་རུ་ཌ་ཀཱ་ར་ཡ། / ཝི་རུ་ཌ་བཱ་དི་ཡ། / ཟཏཱུ་ར

དགྲ།

dra

ཝི་རུ་ཌ་ཀཱ་ར་ཡ། / ཝི་རུ་ཌ་བཱ་དི་ཡ། / ཟཏཱུ་ར / ཟཏཱུ་རུ

རྩོད་ཕྱོགས།

dok chok

ཨུད་ཚྭ་ཥ་ཎ / ཝི་པཀ་ཥ / ཝི་རུ་ཌ་ཀཱ་ར་ཡ། / ཝི་རུ་ཌ་བཱ་དི་ཡ། / ཝི་རོ་ཊ་ཏཱ / ཝི་རོ་ཊ་ཏཱ་བཡ / ཟཏཱུ་རུ

ཁྱད་ཕྱོགས།

dok chok

ཨུད་ཚྭ་ཥ་ཎ / ཝི་པཀ་ཥ / ཝི་རུ་ཌ་ཀཱ་ར་ཡ། / ཝི་རུ་ཌ་བཱ་དི་ཡ། / ཝི་རོ་ཊ་ཏཱ / ཝི་རོ་ཊ་ཏཱ་བཡ / ཟཏཱུ་ར / ཟཏཱུ་ར / པྲ་ཏི་རོ་ཊ་ཡ

ཁ་ལན་ཕ་ཡ།

ngo göl bé ni

ཨུད་ཚྭ་ཥ་ཎ / ཝི་པཀ་ཥ / ཝི་པཀ་ཥ / ཝི་པཀ་ཥ

དྲི

dri

ගන්ධය / විලවුන් / නාසය / සුවඳ / සුවඳින්

དྲན་པ

dren pa

ගන්ධය / පරිණත / මතකය / විලවුන් / නාසය / සැලකිලිමත් / සුවඳ / සුවඳින්

དྲི་ཞིམ

dri zhim

ගන්ධය / විලවුන් / නාසය / සුවඳ / සුවඳින්

ཝི་ལཱ *noun*

vailaā

ཁྲོང་ཁྱིམ

drong khyim

ཁྲོ་ཁྱིམ

tro khyim

གཞི་ཁྱིམ

zhi khyim

ཝི་ལཱ་སི་ཏཱ *noun*

vailaāsaitaā

དུས་བབས་མྱོན་ཆས

dü bap gyön ché

මෝස්තර / විලාසිතා

ཡོངས་གྲགས་རྒྱ་ཆས

yong drak kyi ché

මෝස්තර / විලාසිතා

ལུགས་སྒོལ

luk söl

අභ්‍යාස / උත්සවය / පරිචය / පොදු / මෝස්තර / විලාසිතා / සුපුරුදු / සාමාන්‍ය / පුහුණු

ཝི་ལཱ་ཨཾ་བ *noun*

vailauṁba

ལྷམ་རྟིང་རིང་མོ

lham ting ringmo

མཐིལ

til

རྟིང

tingam

ཝི་བཱ་དཡ *noun*

vaivaādaya

རྩོད་ཉོག

tsö nyok

රණ්ඩු / මතභේද / විවාදය

འཕད་འཕྲུག་མ་མཐུན

tap truk ma tunam

රණ්ඩු / මතභේද / විවාදය / ඝටන

རྩོད་པ

tsö pa

කතිකාව / රණ්ඩු / තර්කය / මතභේද / විවාදය

རྩོད་ལྷང

tsö leng

රණ්ඩු / විවාදය

རྩོད་འགྲན

tsö dren

කතිකාව / රණ්ඩු / තර්කය / විවාදය

འཕད་རྩོད

tap tsö

කතිකාව / රණ්ඩු / තර්කය / විවාදය

མ་འགྲིག་པ

ma drik pa

රණ්ඩු / මතභේද / විවාදය

ཁ་འཕད་ཚིག་འཕད

kha tap tsik tap

රණ්ඩු / මතභේද / විවාදය / ඝටන

ཁ་ཤགས

kha shak

කතිකාව / රණ්ඩු / තර්කය / යුද්ධය / මතභේද / විවාදය / ඝටන

གྲོས་བཤད

drö shé

කතිකාව / තර්කය / විවාදය

གྲོས་བསྡུར

drö dur

කතිකාව / තර්කය / විවාදය

འཕད་འཕྲུག

tap truk

රණ්ඩු / මතභේද / විවාදය / ඝටන

བསྟན་གྲོས

tün drö

උපදේශනය / කතිකාව / තර්කය / විවාදය

ཝི་བཱ་ཧ *noun*

vaivaāha

གཉེན་གྱི་རྟེན་འབྲེལ

nyen gyi tem drel

පාවාගත් / විවාහ / විවාහක

གཉེན་སྟོན

nyen tön

පාවාගත් / විවාහ / විවාහක

གཉེན་རྒྱབ་ནི

nyen kyap ni

གཉེན་རྒྱབ་རྒྱབ

nyen kyap kyabpa

පාවාගත් / විවාහ / විවාහක

གཉེན་རྗོར་གྱི

nyen jor gyi

གཉེན་རྗོར

nyen jor

පාවාගත් / විවාහ / විවාහක

གཉེན་སྒྲག་ནི

nyen drak ni

གཉེན་རྗོར་འབད་ནི

nyen jor bé ni

ཝི་བཱ་ཧ་ཀ *noun*

vaivaāhaka

གཉེན་སྟོན

nyen tön

පාවාගත් / විවාහ / විවාහක

གཉེན་གྱི་རྟེན་འབྲེལ

nyen gyi tem drel

පාවාගත් / විවාහ / විවාහක

གཉེན་རྗོར

nyen jor

පාවාගත් / විවාහ / විවාහක

གཉེན་རྒྱབ་རྒྱབ

nyen kyap kyabpa

පාවාගත් / විවාහ / විවාහක

ཝི་བྷི་ཏ *adj*

vaivaidha

སྣ་ཚོགས་རྒྱ

na tsok kyi

මිශ්‍ර / විවිධ

ཝི་ཝཏ *verb*

vaivaṛta

ཕྱེ་ནི

ché ni

විවෘත / විවෘතව

འགོ་འཇུག་འབད་ནི

go jé bé ni

විවෘත / විවෘතව

འགོ་བཙུགས་ནི

go tsuk ni

ආරම්භ / ආරම්භය / ආරම්භක / කරන්නේ / පිටත් / පිටත්වීම / විවෘත / විවෘතව / සොයා / හඳුන්වා / හමු

བཀྲུང་ནི

gyang ni

විවෘත / විවෘතව

བཀག་ཆ་མི་འབད་ནི

kak cha mi bé ni

විවෘත / විවෘතව

ཁ་ཕྱེ་ནི

kha ché ni

විවෘත / විවෘතව

མི་བཀག་ནི

mi kak ni

විවෘත / විවෘතව

ཝི་ཝཏ་ཝ *verb*

vaivaṛtava

ཕྱེ་ནི

ché ni

විවෘත / විවෘතව

ཁ་ཕྱེ་ནི

kha ché ni

විවෘත / විවෘතව

བཀག་ཆ་མི་འབད་ནི

kak cha mi bé ni

විවෘත / විවෘතව

བཀྲུང་ནི

gyang ni

විවෘත / විවෘතව

འགོ་འཇུག་འབད་ནི

go jé bé ni

විවෘත / විවෘතව

མི་བཀག་ནི

mi kak ni

විවෘත / විවෘතව

འགོ་བཙུགས་ནི

go tsuk ni

ආරම්භ / ආරම්භය / ආරම්භක / කරන්නේ / පිටත් / පිටත්වීම / විවෘත / විවෘතව / සොයා / හඳුන්වා / හමු

ཝི་བཻ་ཀ *noun*

vaivaekaya

ངལ་སངས

ngel sang

ඉතිරි / විවේකය

གཞན་མི

zhen mi

ඉතිරි / විවේකය

ངལ་འཚོ

ngel tso

ඉතිරි / විවේකය

ངལ་གསོ

ngel so

ඉතිරි / නිවාඩු / විවේකය

ལུ་ཡང་རྐྱི་མཚམས

lu yang kyi tsam

ඉතිරි / විවේකය

ལྷག་མ

lhak ma

අවශේෂ / ඉතිරි / වෙනත් / විවේකය

བར་མཚམས

bar tsam

ඉතිරි / විවේකය

རྒྱབ་ཧུལ་ས

gyap hel sa

ඉතිරි / විවේකය

ཝི་བཻ་ཀཱི་ཝ *noun*

vaivaekaiva

འདྲེས་སྟོན་ཁང

drem tön khang

මැදිරියක / විවේකිව

རི་མོ་དང་ལག་བཟོ་ཅ་ཆས་རྒྱ་ཚོང་ཁང

ri mo dang lak zo cha ché ky

මැදිරියක / විවේකිව

སྟེང་གཡབ

teng yap

මැදිරියක / විවේකිව

ཚོང་ཁང

tsong khang

මැදිරියක / විවේකිව

විවේචනාත්මක *adj*

vaivaecanaātamaka

གནད་འགག་ཆེ་བའི

nengak chewé

නිර්ණාත්මක / විවේචනාත්මක

ཞིབ་བརྟག་གི

zhip tak gi

නිර්ණාත්මක / විවේචනාත්මක

ཞིབ་འཚར་བཀོད་མི

zhip char kö mi

නිර්ණාත්මක / විවේචනාත්මක

གནད་འགག་ཅན

nengak chen

නිර්ණාත්මක / විවේචනාත්මක

སྐྱོན་བརྟགས་མི

kyön tak mi

නිර්ණාත්මක / විවේචනාත්මක

སྐྱོན་བཙོད་མི

kyön jö mi

නිර්ණාත්මක / විවේචනාත්මක

སྐྱོན་བཙོད་ཀྱི

kyön jö kyi

නිර්ණාත්මක / මාණ්ඩලික / විවේචනාත්මක / පෞද්ගලික

གལ་ཆེ་བའི

gel chewé

අත්‍යවශ්‍ය / අවශ්‍යයි / නිර්ණාත්මක / වැදගත් / විවේචනාත්මක

ཉེན་ཚབས་ཆེ་བའི

nyen tsap chewé

නිර්ණාත්මක / විවේචනාත්මක

විශ්‍රාම *noun*

vaiśaraāma

རྒས་པོག

gé pok

ཟ་ཁང་ཁུང་ཀུ

za khang chung ku

විශ්ලේෂණය *noun*

vaiśalaeṣaṇaya

ཆོས་རྒྱུག

chö gyuk

පරීක්ෂා / ගවේෂණය / චෙක්පත / ටෙස්ට් / විභාගය / විශේෂණය / විශ්ලේෂණය

རང་བརྟག་ བརྟག་བཙྪད

né tak tak ché

පරීක්ෂා / ගවේෂණය / චෙක්පත / ටෙස්ට් / විභාගය / විශේෂණය / විශ්ලේෂණය

དཔྱ་ཙྪད

yé ché

ටෙස්ට් / විශේෂණය / විශ්ලේෂණය

ཚོད་ཟླ

tsö ta

පරීක්ෂා / ගවේෂණය / චෙක්පත / ටෙස්ට් / විභාගය / විශේෂණය / විශ්ලේෂණය

ནུས་ཤུགས་ཀྱི་ཚད་ཟླ་བ

nü shuk kyi tsé ta bu

පරීක්ෂා / ගවේෂණය / චෙක්පත / ටෙස්ට් / විභාගය / විශේෂණය / විශ්ලේෂණය

རྒྱུགས

gyuk

පරීක්ෂා / ගවේෂණය / චෙක්පත / ටෙස්ට් / විභාගය / විශේෂණය / විශ්ලේෂණය

ཙྪད་ཞིབ

ché zhip

ටෙස්ට් / විශේෂණය / විශ්ලේෂණය

རང་བརྟག

né tak

පරීක්ෂා / ගවේෂණය / චෙක්පත / ටෙස්ට් / විභාගය / විශේෂණය / විශ්ලේෂණය

විශ්වකෝෂය *noun*

vaiśavakaeāṣaya

ཀུན་ཁྱབ་ཚིག་མཛོད

kün khyap tsik dzö

ཤེས་བྱ་ཀུན་བཏུས

shé ja kün tü

ཀུན་ཚང་ཚིག་མཛོད་རྩོམ་མི

kün tsang tsik dzö tsom mi

ཀུན་ཚང་ཚིག་མཛོད

kün tsang tsik dzö

ཀུན་ཚང་ཚིག་མཛོད་ཀྱི

kün tsang tsik dzö kyi

විශ්වය *noun*

vaiśavaya

འཇིག་རྟེན

jik ten

ලෝක / පෘථිවි / විදෙස් / විශ්වය

སྲིད་པ

si pa

පැවැත්ම / විශ්වය

විශ්වසනීය *adj*

vaiśavasanaīya

ཚ་གནས་ཡོད་པའི

cha né yö pé

වලංගු / විශ්වසනීය

སྐོ་གཏད་རུང་བའི

lo té rungwé

སྐོ་གཏད་རྩུགས་པའི

lo té tsuk pé

སྐོ་གཏད་བཏུབ་པའི

lo té tup pé

འོས་འབབ་ཡོད་པའི

ö bap yö pé

අනුකූල / උචිත / විශ්වසනීය / සුදුසු

ཡིད་ཆེས་རྩུགས་པའི

yi ché tsuk pé

ཡིད་བརྟན་རུང་བའི

yi ten rungwé

විශ්වසනීයත්වය *noun*

vaiśavasanaīyatavaya

ཚ་གནས

cha né

སྐོ་གཏད

lo té

භාරයක් / විශ්වාසය / විශ්වසනීයත්වය

བཙན་མཚོང

tsi tong

කීර්තිය / ගරුත්වය / විශ්වසනීයත්වය / සැලකීම් / ප්‍රතිකාර

විශ්වාස *verb*

vaiśavaāsa

ཡིད་ཆེས་ནི

yi ché ni

භාරයක් / විශ්වාස

ཡིད་མོས་ནི

yi mö ni

භාරයක් / විශ්වාස

විශ්වාසනීය *verb*

vaiśavaāsanaīya

བཚོལ་ནི

chöl ni

භාරයක් / විශ්වාසනීය

འགན་ལག་བཀལ་ནི

gen khak kel ni

භාරයක් / විශ්වාසනීය

སྐོ་གཏད་ནི

lo té ni

භාරයක් / විශ්වාසනීය

විශ්වාසය *noun*

vaiśavaāsaya

སྐོ་གཏད

lo té

භාරයක් / විශ්වාසය / විශ්වසනීයත්වය

ཡིད་ཆེས

yi ché

බලපෑම / භාරයක් / විශ්වාසය / සත්‍යය / හැඟීම

གསང་གཏམ

sang tam

භාරයක් / විශ්වාසය

ངེས་ཤེས

ngé shé

භාරයක් / විශ්වාසය

དད་པ

dé pa

භාරයක් / විශ්වාසය

ཆོས་ལུགས

chö luk

නිකාය / භාරයක් / විශ්වාසය

ཞབས་རྟོག་ཚོགས་པ

zhap tok tsok pa

භාරයක් / විශ්වාසනීය

འཚོ་དངུལ་བདག་འཛིན

tso ngül dandzin

භාරයක් / විශ්වාසනීය

སྐོ་གཏད་ཚོགས་པ

lo té tsok pa

භාරයක් / විශ්වාසනීය

གསང་སྐོ

sang lo

භාරයක් / විශ්වාසය

විශ්වාසවන්ත *adj*

vaiśavaāsavanata

མདའ་ཚ་དྲགས་ཟླ་བུ

da tsa drak ta bu

විශ්වාසවන්ත / සැබෑ

ངན་ལྷད་མེད་པའི

ngen lhé mé pé

යථාර්ථය / විශ්වාසවන්ත / නිශ්චල / සැබෑ / රියල්

ཡོད་བཞིན་པའི

yö zhin pé

තෑගි / යථාර්ථය / විශ්වාසවන්ත / වර්තමාන / නිශ්චල / සැබෑ / රියල්

ཚ་དྲགས

tsa drak

විශ්වාසවන්ත / සැබෑ

ཐ་དམ་ཚིག་ཅན

ta dam tsik chen

විශ්වාසවන්ත / සැබෑ

མངོན་སུམ་གྱི

ngön sum gyi

යථාර්ථය / විශ්වාසවන්ත / නිශ්චල / සැබෑ / රියල්

ངོ་མ

ngo ma

අනුකූල / ඇත්ත / උග / උග්‍ර / උචිත / යථාර්ථය / යථාර්ථය / දැඩි / දුෂ්කර / පළමු / මුල් / වේදනාකාරී / විශ්වාසවන්ත / නිශ්චල / නිසි / සුදුසු / සැබෑ / රියල්

གནས་ཡོད་པའི

né yö pé

යථාර්ථය / විශ්වාසවන්ත / නිශ්චල / සැබෑ / රියල්

ཁྱད་འཕགས་བཞེས་སྐོ

khyé pak zhé go

යථාර්ථය / විශ්වාසවන්ත / නිශ්චල / සැබෑ / රියල්

འདྲ་བའི

drawé

විශ්වාසවන්ත / සැබෑ / සමාන

དྲང་པོ

drang po

අඛණ්ඩතාවය / අයිතිය / අයිතිය / අවංක / අවංක / අවංකව / උචිත / උචිත / කෙලින්ම / කෙලින්ම / පනත / පනත / නිවැරදි / නිවැරදි / විශ්වාසවන්ත / සත්‍යය / පිරිසිදු / සුදුසු / සුදුසු / සැබෑ / හරියටම / හරියටම

དམ་ཚིག་ཅན

dam tsik chen

විශ්වාසවන්ත / සැබෑ / හිතවත්

བདེན་པ

den pa

අයිතිය / ඇත්ත / උචිත / කෙලින්ම / පනත / නිවැරදි / විශ්වාසවන්ත / සත්‍යය / සුදුසු / සැබෑ / හරියටම

විශාරද *noun*

vaiśaārada

མིག་འཕྲུལ་རྒྱབ་མི

mik trül kyap mi

ངན་སྤྲགས་མཁན

ngen ngak khen

མིག་འཕྲུལ་སྟོན་མི

mik trül tön mi

ལྷ་བྲིས་ལུ་མཁས་རིག་ཅན་བྱ་བུ

lha dri lu khé rik chen ta bu

རྒྱུ་མ་མཁན

gyu ma khen

དམིགས་བསལ་གྱི་མཁས་རིག་ཤིང་བཟོའི

mik sel gyi khé rik shing zö k

མིག་འཕྲུལ་མཁན་པོ

mik trül khen po

විශාල *adj*

vaiśaāla

སྦོམ

bom

අතිවිශාල / අන්ත / අන්තවාදී / අර්ථය / අර්ථවත් / ඉතා / උසස් / දැඩි / දැවැන්ත / යෝධ / මනස්කාන්ත / මහා / වැදගත්කම / විශාල / විශාලත්වය / විශිෂ්ට / සියුම් / ප්‍රධාන

ཆེན་མོ

chen mo

දැවැන්ත / යෝධ / විශාල

ཆེན་པོ

chen po

අතිවිශාල / අන්ත / අන්තවාදී / දැඩි / දැවැන්ත / යෝධ / මනස්කාන්ත / විශාල / සියුම්

විශාලත්වය *noun*

vaiśaālatavaya

གྲངས་རྩད

drang tsé

විශාලත්වය / ප්‍රමාණය

ལེ་ཤ ཟླ་རྩི

lé sha jar tsi

རྩད

tsé

පංගු / උපාධිය / කෑල්ලක් / ක්වොන්ටම් / දැන්වීම / පරිමාණ / පියවරක් / විශාලත්වය / හවුල් / ප්‍රමාණය

ལེ་ཤ

lé sha

අඩුක්කුව / කඳු / කඳුකර / කඳුවැටි / ටොන් / මහා / මුහුදේ / විශාලත්වය / විශිෂ්ට / සංච / සාගර / ප්‍රධාන

ཆེ་ཁྲུང

ché chung

འབོར་ཆེན

bor chen

අඩුක්කුව / කඳු / කඳුකර / කඳුවැටි / බලවත් / බලසම්පන්න / විශාලත්වය / ශරීරය / ශක්තිමත් / සංච / ප්‍රමාණය

སྦོམ་ཁྲུང

bom chung

සෂ්ම

bom

අතිවිශාල / අන්ත / අන්තවාදී / අර්ථය / අර්ථවත් / ඉතා / උසස් / දැඩි / දැවැන්ත / යෝධ / මනස්කාන්ත / මහා / වැදගත්කම / විශාල / විශාලත්වය / විශිෂ්ට / සියුම් / ප්‍රධාන

སྨད་ཉུང

mang nyung

පංගු / කෑල්ලක් / දැන්වීම / විශාලත්වය / හවුල් / ප්‍රමාණය

විශිෂ්ට *adj*

vaiśaiṣaṭa

ས্ලම

bom

අතිවිශාල / අන්ත / අන්තවාදී / අර්ථය / අර්ථවත් / ඉතා / උසස් / දැඩි / දැවැන්ත / යෝධ / මනස්කාන්ත / මහා / වැදගත්කම / විශාල / විශාලත්වය / විශිෂ්ට / සියුම් / ප්‍රධාන

ལེ་ཤ

lé sha

අඩුක්කුව / කඳු / කඳුකර / කඳුවැටි / ටොන් / මහා / මුහුදේ / විශාලත්වය / විශිෂ්ට / සංච / සාගර / ප්‍රධාන

བཟང་ལམ་ལམ

zang lam lam

තේජාන්විත / මහා / විශිෂ්ට / සුන්දර

གཟི་བརྗིད་ཅན

zi ji chen

තේජාන්විත / මහා / මහෝශාක්ය / පැනවීම / විශිෂ්ට / සුන්දර

ཡོངས་གྲགས

yong drak

උණුසුම් / තාපය / මහා / විශිෂ්ට / ප්‍රධාන

ས་གོ་ས্ලම

sa go bom

ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི

pül du jungwé

ངོ་མཚར་ཆེ་རྟོག་རྟ

ngo tsar ché tok to

ལྷ་ན་མེད་པའི

la na mé pé

ඉස්තරම් / උත්කෘෂ්ට / විශිෂ්ට / විශිෂ්ඨ / හොඳම

ཁྱད་པར་ཅན

khyé pak chen

ඉස්තරම් / උත්කෘෂ්ට / තේජාන්විත / මහා / විශිෂ්ට / විශිෂ්ඨ / සුන්දර / හොඳම

ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི

khyé du pak pé

අක්‍රමවත් / අසාමාන්‍ය / ඉස්තරම් / උත්කෘෂ්ට / විශිෂ්ට / විශිෂ්ඨ / සම්භාව්‍ය / හොඳම

ཁག་ཆེ་དགོས

khak ché drak

අත්‍යවශ්‍ය / අවශ්‍යයි / අසාධ්‍ය / තදබල / දරුණු / බරපතල / බරපතලකම / මහා / වැදගත් / විශිෂ්ට / ප්‍රධාන

གོ་ཡང་དགོས

go yang drak

གལ་ཅན

gel chen

අත්‍යවශ්‍ය / අවශ්‍යයි / අසාධ්‍ය / අර්ථය / අර්ථවත් / යටත් / තදබල / දරුණු / බරපතල / බරපතලකම / මහා / වගකිවයුතු / වැදගත් / වැදගත්කම / විශිෂ්ට / හදිසි / ප්‍රධාන

མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ

chok tu gyur pa

ආලෝක / තේජාන්විත / දීප්තිසෙන / දීප්තිමත් / මහා / විශිෂ්ට / සුන්දර

མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའི

chok tu gyur pé

ඉස්තරම් / උත්කෘෂ්ට / මනස්කාන්ත / විශිෂ්ට / විශිෂ්ඨ / හොඳම

විශිෂ්ඨ *adj*

vaiśaiṣaṭha

ཁྱད་འཕགས་ཅན

khyé pak chen

ඉස්තරම් / උත්කෘෂ්ට / තේජාන්විත / මහා / විශිෂ්ට / විශිෂ්ඨ / සුන්දර / හොඳම

ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི

khyé du pak pé

අක්‍රමවත් / අසාමාන්‍ය / ඉස්තරම් / උත්කෘෂ්ට / විශිෂ්ට / විශිෂ්ඨ / සම්භාව්‍ය / හොඳම

མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའི

chok tu gyur pé

ඉස්තරම් / උත්කෘෂ්ට / මනස්කාන්ත / විශිෂ්ට / විශිෂ්ඨ / හොඳම

ལྷ་ན་མེད་པའི

la na mé pé

ඉස්තරම් / උත්කෘෂ්ට / විශිෂ්ට / විශිෂ්ඨ / හොඳම

විශේෂ *adj*

vaiśaeṣa

གལ་གནད་ཅན

gel né chen

ཁྱད་པར་འཕགས་པའི

khyé par pak pé

དམིགས་བསལ

mik sel

විශේෂ / විශේෂයෙන් / හැර

ཚ་ཅན

tsa chen

අත්‍යවශ්‍ය / අවශ්‍යයි / වටිනා / වැදගත් / විශේෂ

ཕྱིན་མོང་མ་ཡིན་པའི

tün mong ma yin pé

විශේෂඥ *noun*

vaiśaeṣagna

མཁས་པ

khé pa

විශේෂණය *noun*

vaiśaeṣaṇaya

ཚོད་ཏ

tsö ta

පරීක්ෂා / ගවේෂණය / චෙක්පත / ටෙස්ට් / විභාගය / විශේෂණය / විශ්ලේෂණය

དཔྱད་ཆུས

yé ché

ටෙස්ට් / විශේෂණය / විශ්ලේෂණය

ནུས་ཤུགས་ཀྱི་ཚད་ཏ

nü shuk kyi tsé ta bu

පරීක්ෂා / ගවේෂණය / චෙක්පත / ටෙස්ට් / විභාගය / විශේෂණය / විශ්ලේෂණය

རྒྱུགས

gyuk

පරීක්ෂා / ගවේෂණය / චෙක්පත / ටෙස්ට් / විභාගය / විශේෂණය / විශ්ලේෂණය

ཆོས་རྒྱུགས

chö gyuk

පරීක්ෂා / ගවේෂණය / චෙක්පත / ටෙස්ට් / විභාගය / විශේෂණය / විශ්ලේෂණය

དཔྱད་ཞིབ

ché zhip

ටෙස්ට් / විශේෂණය / විශ්ලේෂණය

ནད་བརྟག

né tak

පරීක්ෂා / ගවේෂණය / චෙක්පත / ටෙස්ට් / විභාගය / විශේෂණය / විශ්ලේෂණය

ནད་བརྟག་བརྟག་དཔྱད

né tak tak ché

පරීක්ෂා / ගවේෂණය / චෙක්පත / ටෙස්ට් / විභාගය / විශේෂණය / විශ්ලේෂණය

විශේෂයෙන් *adv*

vaiśaeṣayaena

ལྷག་པར་དུ

lhak par du

අතිරේක / විශේෂයෙන් / විශේෂයෙන්ම

དམིགས་བསལ

mik sel

විශේෂ / විශේෂයෙන් / හැර

විශේෂයෙන්ම *adv*

vaiśaeṣayaenama

ལྷག་པར་དུ

lhak par du

අතිරේක / විශේෂයෙන් / විශේෂයෙන්ම

བྱེའུ་ཤཱཾ་ཀ adj

vaiśaeṣaāṁga

ཁ་ཞན་དང་འབྲེལ་བའི

zhen dang drelwé

མཉམ་གཅིག་རྫོང་པའི

nyam chik dö pé

མི་སྡེའི

mi dé

མི་དང་འབྲེལ་བའི

mi dang drelwé

མཱན་ཝ / ཨ་ནུ་ཥིཀ / ཨ་ཅི་ཥཱ / ཝི་ཤེ་ཥཱཾ་ཀ

ཁ་ཅིག་ཏུ་ཁ་ནས་པའི

chik tu né pé

ཕྱི་ཚོགས་ཀྱི

chi tsok kyi

འཆམ་ཏོག་ཏོ

cham tok to

ཝི་ཤེ་ཥཱཾ་ཀ / ཟུཧ་ད་ཤཱི་ལཱ / ཧི་ཏ་ཀཱ་མཱ

ཕྱི་སྡེའི

chi dé

ཝི་ཥ noun

vaiṣa

དུག

duk

ཝི་ཥ / ཝ་ཥ

དུག་གཙོ་སེམས

duk nö sem

ཝི་ཥ / ཝ་ཥ

ཝི་ཥ adj

vaiṣama

རིམ་མཐུན་མིན་པའི

rim tün min pé

ཨ་ཝི་ཌི་མཏ / ཝི་ཥ་ཨ

སྒོལ་མཐུན་མིན་པའི

söl tün min pé

ཨ་ཝི་ཌི་མཏ / ཝི་ཥ་ཨ

རིམ་སྒྲིག་མིན་པའི

rim drik min pé

ཨ་ཝི་ཌི་མཏ / ཝི་ཥ་ཨ

ལུགས་མཐུན་མིན་པའི

luk tün min pé

ཨ་ཝི་ཌི་མཏ / ཝི་ཥ་ཨ

དུས་རྟོག་མིན་པ

dü tok min pa

ཨ་ཝི་ཌི་མཏ / ཝི་ཥ་ཨ

དུས་རིམ་བྱར་མིན་པ

dü rim tar min pa

ཨ་ཝི་ཌི་མཏ / ཝི་ཥ་ཨ

བསྟར་ཆགས་མིན་པའི

tar chak min pé

ཨ་ཝི་ཌི་མཏ / ཝི་ཥ་ཨ

ཝི་ཥ་ཡ noun

vaiṣaya

དཔེར་ན་ སེམས་ཀྱི་ཁྱུད་ཅིག་བ

per na sem kyi khyé chik ran

ཨ་ནི་ཡ་མ་ / ཕ་ལ་ལུ་ཨ / ཚ་ཅོ / ཡ་ཡ / ཝ་ཥ / ཝ / ཝ་ཥ / ཝ / ཝ / ཝ

විස්තරය *noun*

vaisataraya

འགྲེལ་བཤད།

drel shé

විස්තරය / වාර්තාව

རིགས།

rik

පංතිය / ක්‍රමය / චරිත / නේචර්ස් / පවුලේ / විස්තරය / වර්ගය / සාමාජික / ස්වභාවය / ප්‍රවර්ගය

བཤད་པ

shé pa

විස්මිත *adj*

vaisamaita

དཔྱད་རིག་མེད་ཁི་ཁི

ché rik mé si si

පුදුම / පුදුමාකාර / විස්මිත

ཡ་མཚན་ཅན

ya tsen chen

ආශ්චර්යය / පුදුම / පුදුමාකාර / දර්ශනීය / විස්මිත

ཏ་ལས་ཁི་ཁི

ha lé si si

අමුතු / ආගන්තුක / පුදුම / පුදුමාකාර / දිමේදි / විස්මිත

ངོ་མཚར་ཅན

ngo tsar chen

පුදුම / පුදුමාකාර / දර්ශනීය / විස්මිත

විසි *num*

vaisai

ཉི་ཤུ

nyi shu

ཤོ་ཐ་བུ

sho ta bu

བཀོ་ནི

ko ni

འཕང་ནི

pang ni

གཡུག་བཀོ་ནི

yuk ko ni

བཀོ་བཞག་ནི

ko zhak ni

නිවාඩු / විසි

གྱིད་མ་སོག་ནི

gyip ma pok ni

རྐྱབ་ནི

kyap ni

ඉදි / ගොඩනැගීම / විසි

ལྷོག་བཀོ་ནི

lhok ko ni

විසින් *prep*

vaisaina

ལུ

lu

අතහැර / අභ්‍යන්තර / අවදි / ඇතුලට / ඉවතට / ඉහත / ඔස්සේ / කට / කිරීම / නැඟිට / යුතු / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මත / මැදින් / විසින් / සිට / සඳහා / සමග / සමඟ / සම්බන්ධීකරණය / හරහා

གཞན་གཞི་སྟོན་པའི་སྒྲ་དང་འབྲེལ་བའི་ཚ

né zhi tön pé dra dang drelw

අතහැර / අවදි / ඉහත / නැඟිට / දක්වා / විසින්

ཟུར་ཁ

zur kha

ඇතුලට / ඉවතට / ඔස්සේ / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

ཡི།

yi

ඇතුලට / ඉවතට / ඔස්සේ / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

ཡར་སྒྲུག་སུ

yar chok su

අතහැර / අවදි / ඉහත / නැඟිට / දක්වා / විසින්

ཡར་སྒྲུག་རྒྱས

yar chok kyi

අතහැර / අවදි / ඉහත / නැඟිට / දක්වා / විසින්

ཚུན་ཚོད

tsün tsö

කිරීම / දක්වා / මත / විසින් / සඳහා / සමග / සමඟ / සම්බන්ධීකරණය

ཚུན

tsün

කිරීම / දක්වා / මත / විසින් / සඳහා / සමග / සමඟ / සම්බන්ධීකරණය

ཉེ་འདབས

nyé dap

ඇතුලට / ඉවතට / ඔස්සේ / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

རྒྱས

kyi

ඇතුලට / ඉවතට / ඔස්සේ / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

ཕྱུག་ལུ

chok lu

අතහැර / අවදි / ඉහත / කිරීම / නැඟිට / දක්වා / දක්වා / මත / විසින් / විසින් / සඳහා / සමග / සමඟ / සම්බන්ධීකරණය

ལྷག་ལུ་སོགས

tak lu sok

අතහැර / අවදි / ඉහත / නැඟිට / දක්වා / විසින්

ལྷོ་ལོགས་ཁ

bo lok kha

ඇතුලට / ඉවතට / ඔස්සේ / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

ཁར

khar

අතහැර / අවදි / ඇතුලට / ඉවතට / ඉහත / ඔස්සේ / කට / නැඟිට / යුතු / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මත / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

ཕྱུག་ལུ

chok lu

අතහැර / අවදි / ඉහත / කිරීම / නැඟිට / දක්වා / දක්වා / මත / විසින් / විසින් / සඳහා / සමග / සමඟ / සම්බන්ධීකරණය

གི།

gi

ඇතුලට / ඉවතට / ඔස්සේ / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

གུ

gu

ඇතුලට / ඉවතට / ඔස්සේ / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

གྱི།

gyi

ඇතුලට / ඉවතට / ඔස්සේ / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

བརྒྱུ་དེ

gyü dé

ඇතුලට / ඉවතට / ඔස්සේ / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

ཁ་ཐུག་ལུ

kha tuk lu

අතහැර / අවදි / ඉහත / කිරීම / නැඟිට / දක්වා / දක්වා / මත / විසින් / විසින් / සඳහා / සමග / සමඟ / සම්බන්ධීකරණය

ཁ་ཐུག་ལུ

kha tuk lu

අතහැර / අවදි / ඉහත / කිරීම / නැඟිට / දක්වා / දක්වා / මත / විසින් / විසින් / සඳහා / සමග / සමඟ / සම්බන්ධීකරණය

විසිරණය *verb*

vaisairaṇaya

ཁ་གཏོར་ཏེ་འགྱོ་ནི

kha tor té gyo ni

འགོར་ནི

tor ni

විහිදීම *verb*

vaihaidaīma

འགོག་ནི

top ni

ඇති / ඉටු / කරන්නේ / ගත්තෙ / පිළිගැනීමට / ළඟා / ජය / ජයග්‍රහණය / දිනාගැනීමේ / එබ / පුබුදුවා / විජයග්‍රහණයේ / විහිදීම / සොයා / සතුව / පසුබට / හමු

འགོན་ནི

tön ni

පෙනී / ළඟා / එබ / මතු / විහිදීම

མཐར་སོན

tar sön

ළඟා / එබ / විහිදීම

ཕེབས་ནི

pep ni

ළඟා / එබ / විහිදීම

གཤེགས་ནི

shek ni

ළඟා / එබ / විහිදීම

མཐར་འཁྱོལ་ནི

tar khyöl ni

ඉටු / ළඟා / එබ / විහිදීම

ལྷོད་ནི

lhö ni

ආවරණය / ග්‍රස්ත / ඝාතකයා / ළඟා / එබ / විහිදීම / ලිහිල් / ලියන්න

ལང་ནི

lang ni

පුපුරා / ආවරණය / ළඟා / එබ / පිපිරීමක් / විහිදීම

འབྱུང་ནི

jung ni

පෙනී / ළඟා / එබ / වැටීම / විහිදීම / සිදු / ස්වරූපයක් / හැඩය

འཇོར་ནི

jor ni

ළඟා / එබ / විහිදීම

བསྒྲུབ་ནི

drup ni

ළඟා / එබ / විහිදීම

ལོན་ནི

lön ni

ළඟා / එබ / විහිදීම

විහිලු *adj*

vaihailau

མ་འདྲ་ཕ

ma drawa

උත්ප්‍රාසය / පිටත් / පිටත්වීම / පුද්ගල / පුද්ගලික / විහිලු / පෞද්ගලික

འོ་བཟང་མེད་པའི

ö bap mé pé

අවාසනාවන්ත / විහිලු

མ་འདྲ་བའི

ma drawé

අමුතු / විදේශ / විහිලු

དགོད་བྱ་ས་ཁ

gö dra si si

අඳාන / අනුවණ / මෝඩ / මෝඩකම / මුග්ධ / මාණික්ය / විකාර / විහිලු / හාස්‍යජනක

མ་རུང་བའི

ma rungwé

ග්‍රාම්‍ය / විහිලු

වී *adv*

vaī

ཡང་

yang

අධික / ඕනෑවට / තව / තවදුරටත් / ද / වී

ང་

ang

අධික / ඕනෑවට / තව / තවදුරටත් / ද / වී

དང

dang

වී / එරෙහි / හා

དེ་ལྟར

dé tar

එවැනි / වී / එසේ

ཀྱང

kyang

අධික / ඕනෑවට / තව / තවදුරටත් / ද / වී

වීණාව *noun*

vaīṇaāva

ཧཱ་རཔ

harpa

වීදි *noun*

vaīdai

ལམ

lam

පාර / පාන් / මාර්ග / මාර්ගය / වීදි

ཁྲོམ་ལམ

trom lam

පාර / පාන් / මාර්ග / වීදි

වීරෝදාර *adj*

vaīraeādaāra

དཔའ་བོའི

pawö

ཝཻsaā
noun
vaīsaā

འཛུལ་ཞུགས་ཆོག་ཐམ
dzül zhuk chok tam

སྐྱོང་ཐམ
kyö tam

འཐོན་འཛུལ་ཆོག་ཐམ
tön dzül chok tam

ཝཱུལ
noun
vaūla

བལ་གོས
bel gö

བལ་ཐགས
bel tak

བལ
bel

ཝཪྐཥལཏཱ
noun
vaṛkaṣalataā

ཤིང་ན
shing na

ཝཪྟཏཻཡེན
noun
vaṛtataiyaena

ཁས་བླངས་གསལ་བསྒྲགས
khé lang sel drak
ཝཪྟཏཱིཡ / ཝཪྟཏཻཡེན

ཁྱད་ལ
khyé la
ཝཪྟཏཱིཡ / ཝཪྟཏཻཡེན

ཁྱད་རིག་གི་ལ
khyé rik gi la
ཤེས་ཡོན / ཁྱད་ཆོས / ཝཪྟཏཱིཡ / ཝཪྟཏཻཡེན / ཕྱུག་ཤུ

ཝཪྟཏཱིཡ
noun
vaṛtataīya

ཚོང་འབྲེལ
tsong drel
ཤེས་ཡོན / ཚང་ཀི་ཡ / ཌུ་ཡཀ / ཝཱ་ཎིཛ / ཝཪྟཏཱིཡ / ལས་ཀྱུས / ལས་ཀྱུས་ཀི / ལས་ཀྱུས་ཡཀ / ཕ་རི་ཡཏཾ

བཚོང་འབོར
tsong bor
ཤེས་ཡོན / ཝཪྟཏཱིཡ / ལས་ཀྱུས་ཀི

གཡོག་འཚོ་ལ
yok tso la
ཚང་ཀི་ཡ / ཀཱཪ་ཡ་ལཡ / ཝཪྟཏཱིཡ / སེས་ཝ

ཚོང་རིག ཚོང་ལས
tsong rik tsong lé
ཝཱ་ཎིཛ / ཝཪྟཏཱིཡ / ལས་ཀྱུས་ཀི

ཚོང་རིག
tsong rik
ཝཱ་ཎིཛ / ཝཪྟཏཱིཡ / ལས་ཀྱུས་ཀི

ཁས་བླངས་གསལ་བསྒྲགས
khé lang sel drak
ཝཪྟཏཱིཡ / ཝཪྟཏཻཡེན

ཁྱད་རིག་ལ
khyé rik la gi

ཚོང་ལ
tsong la
ཤེས་ཡོན / ཚང་ཀི་ཡ / ཀཱཪ་ཌཱ / ནཱ་ཝ་ཡ་ཡེ / ཌུ་ཡཀ / ཝཪྟཏཱིཡ / ལས་ཀྱུས / ལས་ཀྱུས་ཀི / ལས་ཀྱུས་ཡཀ / ཕ་རི་ཡཏཾ

ཁྱད་རིག་གི་ལ
khyé rik gi la
ཤེས་ཡོན / ཁྱད་ཆོས / ཝཪྟཏཱིཡ / ཝཪྟཏཻཡེན / ཕྱུག་ཤུ

ཁྱད་ལ་གི
khyé la gi

ཁྱད་ལ
khyé la
ཝཪྟཏཱིཡ / ཝཪྟཏཻཡེན

ཉོ་ཚོང
nyo tsong
ཤེས་ཡོན / ཚང་ཀི་ཡ / ལས་ཀྱུས་ཀི

ཝཪྵཙཻཀ
noun
vaṛśacaika

སྡེག་པ་ར་ཙ
dik pa ra tsa

ཝཻ་ཌཱ
noun
vaeḍai

ཀྱོབ་མདའི་མདེའུ
trop dé deu

མདེའུ
deu
ཉམ་ཀ / ཝཻ་ཌཱ

ཝཻནཏ
adj
vaenata

གཞན
zhen
ཤེས་ཡོན / ཝཻནཏ

ཉེ་དུས
nyé dü
ཤེས་ཡོན / ཝཻནཏ

ལྷག་མ
lhak ma
ཤེས་ཡོན / ཐུ་ཏི / ཝཻནཏ / ཕ་ཝཻ་ཀ

ཧེང་སྐལ
heng kel
ཤེས་ཡོན / ཝཻནཏ

འདས་མ་ཐག་པའི
dé ma tak pé
ཤེས་ཡོན / ཝཻནཏ

འདས་ཙམ་གྱི
dé tsam gyi
ཤེས་ཡོན / ཝཻནཏ

ཝཻནམ
verb
vaenama

མ་མཐུན་མ་བཟོ་ནི
ma tunam zo ni

མཚམས་བཟོ་ནི
tsam zo ni

མཚམས་བཙུག་ནི
tsam tsuk ni

སོ་སོར་འགྱོ་ནི
so sor gyo ni

ཡ་འབྲལ་འགྱོ་ནི
ya drel gyo ni

མ་མཐུད་པའི
ma tü pé

མ་འགྲིགས་པ་བཟོ་ནི
ma drigsapa zo ni

ཁ་འཇལ་ནི
kha jel ni

འབྲེལ་བ་མེད་པའི
drelwa mé pé

སོ་སོ
so so
ཕྱད་ཆུ / ཕྱད་ཆུ་ཀ / ཝཻནཏ / ཝཻནཏ / ཕ་ཝཻ་ཀ

སོ་སོ་འཕྲལ་ནི
so so chel ni

ཝཻནས
verb
vaenasa

ཚོས་ཁ་བསྒྱུར་ནི
tsö kha gyur ni
ཏིནི་མཡ / ཝཻནས

གནས་པོ
né po

གནས་སོར
né sor

དངུལ་སིལ་མ
ngül sil ma
ཏིནི་མཡ / ཝཻནས

དངུལ་སོར
ngül sor
ཏིནི་མཡ / ཝཻནས

འཕོ་འགྱུར
po gyur
ཏིནི་མཡ / ཝཻནས

བསམ་འཚར་བརྗེ་སོར
sam char jé sor
ཏིནི་མཡ / ཝཻནས

སོར་བ
sor ba
ཏིནི་མཡ / ཝཻནས

སོར་སྡེབ
sor dep
ཏིནི་མཡ / ཝཻནས / ལིན་ཀཱ

སྐྲོད་ལེན
trö len
ཏིནི་མཡ / ཝཻནས

སྐོག་སྐོག་དངུལ་ཕྱེ་མ
lok lok ngül ché ma
ཏིནི་མཡ / ཝཻནས

ཚོང་སྒྱུར་ཁང
tsong gyur khang
ཏིནི་མཡ / ཝཻནས

མཆོག་གྱུར
chok gyur

ལ་སྐོར
la kor

སོར་ནི
sor ni
ཡོ་ཛནཱ་ཝ / མ་ཁ / ཕི་ཡ་ཝཪ / ཏིནི་མཡ / ཝཻནས / ལས་ཀྱུས

ཁྱད་པར
khyé par
ཨ་ས་ཡ་ཏ་ཏཱ་ཝ / ཨ་ས་ཡ་ཏ་ཏཱ་ཝ / ཝཻནས

སྐོར་རྒྱབ
kor gyap
ཧཱ་ར་ཌ / ཝཻནས / ཕ་ལ་ཝ

ཁ་མི་འཚམ
kha mi champa
ཨ་ས་ཡ་ཏ་ཏཱ་ཝ / ཝཻནས

ཙ་མ་ཐུན
ma tunam
ཨ་ས་ཡ་ཏ་ཏཱ་ཝ / ཝི་ཤ་ཏ / ཝཻནས / ས་ཏ

བསམ་འཚར་བཟུམ
sam char zum
ཨ་ས་ཡ་ཏ་ཏཱ་ཝ / ཝཻནས

སོ་སོ
so so
ཕྱད་ཆུ / ཕྱད་ཆུ་ཀ / ཝཻནས / ཕ་ལ

ཏ་དེ
ta dé
ཕ་ཏ / ཕ་ཏ་ཝ / ཝཻནས

སྒྱུར་ཆོས
gyur chö
ཏིནི་མཡ / ཝཻནས

སྒྱུར་ཆོས་འབད་ནི
gyur chö bé ni
ཏིནི་མཡ / ཝཻནས / ཕ་ལ

འགྱུར་ནི
gyur ni
ཏིནི་མཡ / ཝཻནས

འགྱུར་ཝ
gyurwa
ཀ་ལ

ལ

ལ

ཝེར་ཊ། noun

vaeraḷa

དུས་མེནམ

dü menam

ආන්තිකය / තොල් / රිම් / වෙරළ / වාටිය

ཟུར

zur

ආන්තිකය / තොල් / රිම් / වෙරළ / වාටිය

མཚོ་མཐའི་ཁྲ་ཐང་

tso té jé tang

මුක්කුව / වෙරළ

མཚོ་མཐའ

tso ta

මුක්කුව / වෙරළ

མཚོ་ངོག

tso ngok

මුක්කුව / වෙරළ

མཐའམ

tam

ආන්තිකය / තොල් / රිම් / වෙරළ / වාටිය

མཚོ་འགྲམ

tso dram

මුක්කුව / වෙරළ

ཝེར་ཊ་རཀྵ་ཀ noun

vaeraḷaārakaṣaka

མདའ

da

ඊතලය / වෙරළාරක්ෂක

མདའ་རྟགས

da tak

ඊතලය / වෙරළාරක්ෂක

ཝེལ་ཏ noun

vaelata

རྒྱ་ནོར

gyu nor

අයිතිය / දේපල / ධනය / මුදල් / වෙල්ත් / සතුව / සමෘද්ධිය / සන්තකය

རྒྱ་སྟོབས

gyu top

ධනය / වෙල්ත් / සමෘද්ධිය

འབྱོར་པ

jor pa

ධනය / වෙල්ත් / සමෘද්ධිය

རྒྱ་དངོས

gyu ngö

ධනය / වත්කම් / වෙල්ත් / සමෘද්ධිය

ཝེལ་ཌ noun

vaeḷaňda

ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་མི

tsong drel tap mi

වෙළඳ / ව්‍යාපාරිකයෙකු

ཚོང་པ

tsong pa

වෙළඳ / ව්‍යාපාරිකයෙකු / වෙළෙන්දා

ཚོང་དཔོན

tsong pön

වෙළඳ / ව්‍යාපාරිකයෙකු / වෙළෙන්දා / ව්‍යවසායකයා

ཝེལ་ཎ་ཌཱ noun

vaeḷaenadaā

ཚོང་གཡོག་པ

tsong yogpa

ཚོང་པ

tsong pa

වෙළඳ / ව්‍යාපාරිකයෙකු / වෙළෙන්දා

ཚོང་དཔོན

tsong pön

වෙළඳ / ව්‍යාපාරිකයෙකු / වෙළෙන්දා / ව්‍යවසායකයා

ཝེ་གཱ་ཝ་ཏ adv

vaegavata

གནའ་དུས་ནས

na dü né

අකල් / ඉක්මනින් / කඩිනමින් / මුල් / වේගවත් / වහාම

ཏྲིན་བཏང་སྟེ

hrip tang té

ඉක්මන් / වේගවත්

དེ་མ་ལས

hé ma lé

පෙර / අකල් / ඉක්මනින් / ඉදිරියට / කඩිනමින් / පෙරමුණ / මුල් / වේගවත් / වහාම

དེ་མ་སྦེ

hé ma bé

අකල් / ඉක්මනින් / කඩිනමින් / මුල් / වේගවත් / වහාම

ངུ་བ

ngawa

ඉක්මන් / වේගවත්

ཏ་ཁག་སྟེ

ha sak té

අකල් / ඉක්මනින් / කඩිනමින් / මුල් / වේගවත් / වහාම

ཚ་ངེར་བཏོན་དེ

tsa nger tön té

අකල් / ඉක්මනට / ඉක්මන් / ඉක්මනින් / කඩිනමින් / මුල් / වේගවත් / වහාම

འགྱུར་བ་མེད་པ

gyurwa medpa

ඉක්මන් / වේගවත්

དེ་མ

hé ma

පෙර / පෙර / ඉක්මන් / ඉදිරියට / ඉදිරියට / ඉස්සර / ඉස්සර / පෙරමුණ / වේගවත්

སྐུམ་འཁོར་ལམ་ཏ་བུ

num khor lam ta bu

ඉක්මන් / වේගවත්

བཏན་པོ

ten po

ඉක්මන් / ඉක්මන් / වේගවත් / වේගවත් / ශේෂ / සමතුලිතතාව

ཕྲེལ་རང

trel rang

අකල් / ඉක්මනින් / කඩිනමින් / මුල් / වේගවත් / වහාම

ཚོས་གཞི་ཏ་བུ

tsö zhi ta bu

ඉක්මන් / වේගවත්

ཚར་གཅིག་གུ

tsar chik gu

අකල් / ඉක්මන් / කඩිනමින් / කෙලින්ම / ක්ෂණිකව / මුල් / වේගවත් / වහාම

རྒྱུག་ཤུགས

gyuk shuk

වේගවත් / ප්‍රවේගය

ཚོས་མ་གྱུར་པའི

tsö ma gyur pé

ඉක්මන් / වේගවත්

ད་ཏོ་རང

da to rang

අකල් / අයිතිය / ඉක්මන් / උචිත / කඩිනමින් / කෙලින්ම / ක්ෂණිකව / පනත / මුල් / වේගවත් / නිවැරදි / වහාම / සුදුසු / හරියටම

བཏན་པོ

ten po

ඉක්මන් / ඉක්මන් / වේගවත් / වේගවත් / ශේෂ / සමතුලිතතාව

འདི་འགྲོ་ལས་རང

di tro lé rang

අකල් / ඉක්මන් / කඩිනමින් / කෙලින්ම / ක්ෂණිකව / මුල් / වේගවත් / වහාම

མཁྱོག་ཚང་སེང་ནི

gyok tsé seng ni

දැ/ඟ/රැ

dé kha rang

අකල් / ඉක්මන් / කඩිනමින් / කෙලින්ම / ක්ෂණිකව / මුල් / වේගවත් / වහාම

ཆུ་ཚོང་ཏ་བུ

chu tsö ta bu

ඉක්මන් / වේගවත්

དམ་དམ

dam dam

ඉක්මන් / උග / උග්‍ර / ලොක්කි / දැඩි / දෘඪ / දුෂ්කර / මැලියම් / වේගවත් / සැරයටි

དེ་མ་ཐག་ཏུ

dé ma tak tu

අකල් / ඉක්මන් / කඩිනමින් / කෙලින්ම / ක්ෂණිකව / මුල් / වේගවත් / වහාම

འདི་གི་ཤུལ་མ་རང

di gi shül ma rang

අකල් / ඉක්මන් / කඩිනමින් / කෙලින්ම / ක්ෂණිකව / මුල් / වේගවත් / වහාම

གྲིང་གྲིང

dring dring

ඉක්මන් / ලොක්කි / නිරෝගී / ඝන / දෘඪ / දුෂ්කර / බලවත් / බලසම්පන්න / බලහත්කාරයෙන් / වේගවත් / විදුලිබල / ශක්තිය / ශක්තිමත් / සමාගම / ස්ථිරව / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය / ප්‍රබලතාවය

གྲིང་གྲིང་སྟེ

dring dring bé

ඉක්මන් / වේගවත්

དུས་ཚོང་ཏ་སུ

dü tsö ha su

ඉක්මන් / වේගවත්

ག་དེ་མཁྱོག་མཁྱོག

ga dé gyok gyok

අකල් / ඉක්මනින් / කඩිනමින් / මුල් / වේගවත් / වහාම

མཁྱོག་དྲག

gyok drak

අකල් / ඉක්මනට / ඉක්මන් / ඉක්මනින් / කපටි / කඩිනමින් / මුල් / වේගවත් / වහාම

མཁྱོག་འགྲོས་སེང་ནི

gyok drö seng ni

མཁྱོག་ངེས

gyok ngé

ඉක්මන් / වේගවත්

མཁྱོག་པར

gyok par

අකල් / අකල් / ඉක්මනට / ඉක්මනට / ඉක්මන් / ඉක්මන් / ඉක්මනින් / කපටි / කඩිනමින් / කඩිනමින් / මුල් / මුල් / වේගවත් / වේගවත් / වහාම / වහාම

མཁྱོག་པར

gyok par

අකල් / අකල් / ඉක්මනට / ඉක්මනට / ඉක්මන් / ඉක්මන් / ඉක්මනින් / කපටි / කඩිනමින් / කඩිනමින් / මුල් / මුල් / වේගවත් / වේගවත් / වහාම / වහාම

མཁྱོག་ཤུགས

gyok shuk

වේගවත් / ප්‍රවේගය

འདི་གི་དེ་མ་རང

di gi hé ma rang

අකල් / ඉක්මන් / කඩිනමින් / කෙලින්ම / ක්ෂණිකව / මුල් / වේගවත් / වහාම

වේදනාකාරී *adj*

vaedanaākaāraī

ངོ་མའི

ngo mé

ཉན / ཉགོ་ / ངན་ / ཐུཚ་ཁར / ཝེདཔ་ཀཱ་ཤ

གནས་རྩུལ་ཏ་བུ

né tsül ta bu

ཉན / ཉགོ་ / ངན་ / ཐུཚ་ཁར / ཝེདཔ་ཀཱ་ཤ

ས་ཀྲག ས་ཀྲག་ཀྲ

sa trak sa trak tra

ཉན / ཉགོ་ / ངན་ / ཐུཚ་ཁར / ཝེདཔ་ཀཱ་ཤ

ལྭ་ཁག་བདེན་པ

la khak den pa

ཉན / ཉགོ་ / ངན་ / ཐུཚ་ཁར / ཝེདཔ་ཀཱ་ཤ

ཤུག་ཅན

shuk chen

ཨ་ཐ་ཌ / ཉན / ཉགོ་ / པ་ར་ཀ་ར་ཨ་ཝཏ / ཏ་ཌ་ཕ་ལ / ངན་ / ཌ་ཤ / ཌ་ཤ / ངན་ / ཐ་ལ་ཕ་ཏ་ལ / ཕ་ལ་ཝཏ / ཕ་ལ་ས་མ་པ་ན / ཝེདཔ་ཀཱ་ཤ / ཤ་ཀ་ཏི་ཝཏ / ཟི་ཡུ་མ / པ་ར་ཕ་ལ

ངོ་མ

ngo ma

ཨ་ནུ་ཀུ་ལ / ཨ་ཏ་ཏ / ཉན / ཉགོ་ / ཉ་ཏ / ཡ་ཐཱ་ཐ་ཡ / ཡ་ཐཱ་ཐ་ཡ / ངན་ / ཐུཚ་ཁར / ཝེདཔ་ཀཱ་ཤ / ཝི་ཤྭ་ཝ་ཏ་ཏ / ནི་ཤ་ཅ / ནི་ཟི / ཟུ་ཌ་ཟུ / ས་ཕ་ཤ / ཤ་ལ

ལྭ་ཁག

la khak

ཉན / ཉགོ་ / ངན་ / ཐུཚ་ཁར / ཝེདཔ་ཀཱ་ཤ

ཏཱ་པ་ཁྲག་ཅན

ka tup chen

ཐུཚ་ཁར / ཝེདཔ་ཀཱ་ཤ

ཆི་བ

chiwa

ཐུཚ་ཁར / ཕ་ར / ཝེདཔ་ཀཱ་ཤ

རྗི་ཅན

ji chen

ཐུཚ་ཁར / ཕ་ར / ཝེདཔ་ཀཱ་ཤ

རྒྱང་པོ

gyong po

ཉན / ཉགོ་ / ངན་ / ཐུཚ་ཁར / ཝེདཔ་ཀཱ་ཤ

བདེན་པའི

den pé

ཉན / ཉགོ་ / ངན་ / ཐུཚ་ཁར / ཝེདཔ་ཀཱ་ཤ

ཐུག་པག་པ

tuk pak pa

ཀ་ཏི་ཤ / ཨན / ཐུཚ་ཁར / ཕ་ར / ཨེ་དཡ / ཝེདཔ་ཀཱ་ཤ

ན་བཟུང་ཅན

na zuk chen

ཐུཚ་ཁར / ཝེདཔ་ཀཱ་ཤ

ཝེདནཱ་ཝ *noun*

vaedanaāva

ཐུག་བསྐལ

duk ngel

ཨ་པ་ད་ཝ / ཀན་ཀཱ་ཏུ་ཝ / ཝེདནཱ་ཝ / ཤོཀ་ / ཤོ་ཀ་ཡ

བཟུང་ན་བཟུང་ན་ཚ

zuk na zuk na tsa

ཝེདཀཱ་ཝ *noun*

vaedaikaāva

སྲིད་ཚོགས་ཀྱི་དམིགས་དོན

si tsok kyi mik dön

གཞི་སྟེགས

zhi tek

འགྲན་སྟེགས

trap tek

ཨ་ཌི་ཡ / ད་ཌ་ཤ་ན / ཝེདཔ་ཀཱ་ཤ

རིམ་པ

rim pa

ཨ་ནུ་ཀ་ར་ཡ / ཨ་ཌི་ཡ / ཨ་ནུ་ཤི་ཌི་ཝེ་ལ / ཤི་ཡ་ཝ་ར / ཝེདཔ་ཀཱ་ཤ

གོ་རིམ

go rim

ཨ་ནུ་ཀ་ར་ཡ / ཨ་ཌི་ཡ / ཨ་ནུ་ཤི་ཌི་ཝེ་ལ / ཤི་ཡ་ཝ་ར / ཝེདཔ་ཀཱ་ཤ / ས་མ་ཡ

དུས་རིམ

dü rim

འབབ་སྟེགས

bap tek

རྩེད་སྟེགས

tsé tek

རེལ་ལི་གི་དོན་ལྡ་བཟུམ

rel li gi dön lu zum

ཝཻ་ལ *noun*

vaelala

དངུལ་ཁང

ngül khang

ཕུང་པོ

pung po

ཨ་ཀ / ཕ / ཤ / ཁ / ཀ / ཤ / ཤ / ཤ

ශක්තිමත් *adj*

śakataimata

དབང་ཚད་ཅན།

wang tsé chen

පරාක්‍රමවත් / බලවත් / බලසම්පන්න / ශක්තිමත් / ප්‍රබල

རྒྱས་ཅན།

nü chen

බලවත් / බලසම්පන්න / ශක්තිමත්

སྙིང་སྟོབས་ཅན།

nying top chen

බලවත් / බලසම්පන්න / ශක්තිමත් / නිර්භීත

ཤུགས་ཅན།

shuk chen

අසාධ්‍ය / උග / උග්‍ර / පරාක්‍රමවත් / තදබල / දැඩි / දළ / දරුණු / දුෂ්කර / බර / බරපතල / බලවත් / බලසම්පන්න / වේදනාකාරී / ශක්තිමත් / සියුම් / ප්‍රබල

དཔེ་དཔེ།

ten ten

අයිතිය / ආරක්ෂක / ආරක්ෂිත / ආරක්ෂිත / ආරක්ෂිතව / උචිත / කෙලින්ම / ඝන / බලවත් / බලසම්පන්න / නිවැරදි / නිරවද්‍යතාව / ශක්තිමත් / නිසැකවම / නිසැකවම / සුදුසු / සමාගම / ස්ථිරව / හරියටම

སྟོབས་ཅན།

top chen

පරාක්‍රමවත් / බලවත් / බලසම්පන්න / බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ශක්තිමත් / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය / ප්‍රබල

སྟོབས་ཤུགས་ཅན།

top shuk chen

පරාක්‍රමවත් / බලවත් / බලසම්පන්න / ශක්තිමත් / ප්‍රබල

རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི།

tsa ten zo ni

ශක්තිමත් / ස්ථාවර

བཙན་རྟོག་རྟ

tsen tok to

බලවත් / බලසම්පන්න / ශක්තිමත්

རྗེ་འབྱུང་ཉེ་བའི

jung nyé bé

බලවත් / බලසම්පන්න / ශක්තිමත්

གནོད་ཅན།

nö chen

බලවත් / බලසම්පන්න / ශක්තිමත් / හානිකර

དབང་ཅན།

wang chen

අත්‍යවශ්‍ය / අවශ්‍යයි / බලවත් / බලසම්පන්න / වැදගත් / ශක්තිමත්

སྒྲིང་སྒྲིང་།

dring dring

ඉක්මන් / ලොක්කි / නිරෝගී / ඝන / දෘඪ / දුෂ්කර / බලවත් / බලසම්පන්න / බලහත්කාරයෙන් / වේගවත් / විදුලිබල / ශක්තිය / ශක්තිමත් / සමාගම / ස්ථිරව / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය / ප්‍රබලතාවය

འབོར་ཆེན།

bor chen

අඩුක්කුව / කඳු / කඳුකර / කඳුවැටි / බලවත් / බලසම්පන්න / විශාලත්වය / ශරීරය / ශක්තිමත් / සංච / ප්‍රමාණය

ཕྱུག་པོ།

chugpo

ධනවත් / බලවත් / බලසම්පන්න / බහුල / ශක්තිමත් / පොහොසත්

གྲང་མང་།

drang mang

බලවත් / බලසම්පන්න / ශක්තිමත්

ལེགས་ཤོམ

lek shom

අලංකාරය / ආලෝක / ආලෝකවත් / උචිත / කදිම / කුසලතා / නිරෝගී / ඝන / දිලිසෙන / දීප්තිමත් / ධනවත් / බලවත් / බලසම්පන්න / බහුල / රූපලාවන්ය / ශක්තිමත් / සුදුසු / සාධාරණ / සුන්දර / හිතකර / පැහැදිලි / පොහොසත්

སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི།

dring dring zo ni

ශක්තිමත් / ස්ථාවර

ལྡན་མེད་པའི

duk tek pé

බලවත් / බලසම්පන්න / ශක්තිමත් / ස්ථාවර

འཛུང་སྲིད་པའི

jung si pé

අනුමාන / බලවත් / බලසම්පන්න / ශක්තිමත් / හැකි

རྐང་སྦོམ

ké bom

බලවත් / බලසම්පන්න / ශක්තිමත්

རྐང་ཤུགས

ké shuk

බලවත් / බලසම්පන්න / ශක්තිමත්

རྐང་ཚ་དྲགས

ké tsa drak

බලවත් / බලසම්පන්න / ශක්තිමත්

ཁེ་རྒྱ་ཅན

khé go chen

බලවත් / බලසම්පන්න / ශක්තිමත්

གྲང

drang

අංකය / බලවත් / බලසම්පන්න / ශක්තිමත් / සංඛ්‍යාව

ශක්තිය *noun*

śakataiya

རྒྱས་ཤུགས

nü shuk

කාර්යක්ෂමතාව / බලශක්ති / බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ශක්තිය / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය / ප්‍රබලතාවය

སྟོབས་ཤུགས

top shuk

බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ශක්තිය / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය / ප්‍රබලතාවය

རྩེ

tsé

ජීවිත / බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ශක්තිය / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය / ප්‍රබලතාවය

ཤུགས

shuk

පනත / බලපෑම / බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ශක්තිය / හැඟීම / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය / ප්‍රබලතාවය

སྙིང་སྟོབས

nying top

අවශ්‍ය / ධෛර්යය / බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ශක්තිය / ස්නායු / හදවත / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය / ප්‍රබලතාවය / නිර්භීත / නිර්භීතකම

ཁེ་རྒྱ

khé go

බලශක්ති / බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ශක්තිය / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය / ප්‍රබලතාවය

གྱང་ཁ

gyang kha

අංකය / බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ශක්තිය / සංඛ්‍යාව / ස්වරූපයක් / හැඩය / හිස / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය / ප්‍රබලතාවය

ཡོན་ཏན

yön ten

අඳුනන / ගුණාත්මක / තත්ත්ව / දැන / දැනුම / බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / විද්‍යා / ශක්තිය / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය / ප්‍රබලතාවය

སྒྲིང་སྒྲིང་།

dring dring

ඉක්මන් / ලොක්කි / නිරෝගී / ඝන / දෘඪ / දුෂ්කර / බලවත් / බලසම්පන්න / බලහත්කාරයෙන් / වේගවත් / විදුලිබල / ශක්තිය / ශක්තිමත් / සමාගම / ස්ථිරව / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය / ප්‍රබලතාවය

གྲང་འབོར

drang bor

අංකය / බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ශක්තිය / සංඛ්‍යාව / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය / ප්‍රබලතාවය / ප්‍රමාණය

རྒྱས་པ

nü pa

බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ශක්තිය / සුදුසු / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය / ප්‍රබලතාවය

ශබ්ද *noun*

śabada

ཁེ་རང་དབང་

khé rang wang

ශබ්ද / හඬ

ཨུར་གྲ

ur dra

ඝෝෂාව / ශබ්ද

ཚོར་བ

tsorwa

ගන්ධය / ඝෝෂාව / බලපෑම / විලවුන් / ශබ්ද / නාසය / සුවඳ / සුවඳින් / හැඟීම / හඬ

ཚྭག་པའི་ཚྭག་རྒྱན

tsok pé tsok gyen

ඡන්ද / තෝරා / ශබ්ද / හඬ

ཚྭག་རྒྱན་བཙུག་དུས

tsok gyen tsuk dü

ඡන්ද / තෝරා / ශබ්ද / හඬ

ཚྭག་རྒྱན

tsok gyen

ඡන්ද / තෝරා / ශබ්ද / හඬ

སྐད་དབང་

lap wang

ශබ්ද / හඬ

གྲ

dra

ඝෝෂාව / ශබ්ද / හඬ

བཤད་དབང་

shé wang

ශබ්ද / හඬ

རྐང

ké

ඇමතුම / ඝෝෂාව / ශබ්ද / ශබ්දය / හඬ

བརྗོད་དབང་

jö wang

ශබ්ද / හඬ

བརྗོད་གྲ་སྟོན་ནི

jö dra tön ni

ඝෝෂාව / ශබ්ද

བྱ་ཚིག་ཉམས་འགྱུར

ja tsik nyam gyur

ශබ්ද / හඬ

གྲ་དབྱངས

dra yang

උත්සව / ඝෝෂාව / රිද්මය / පියවරක් / ශබ්ද / සංගීතය / හඬ

གྲ་གདངས

dra dang

ඝෝෂාව / ශබ්ද / ශබ්දය / පැහැ / හඬ

རྐང་ཆོར

ké chor

ඝෝෂාව / ශබ්ද

ශබ්දකෝෂය *noun*

śabadakaeāṣaya

ཚིག་མཛོད

tsik dzö

වාංමාලාව / ශබ්දකෝෂය

ශබ්දය *noun*

śabadaya

རྐང

ké

ඇමතුම / ඝෝෂාව / ශබ්ද / ශබ්දය / හඬ

རྐང་གདངས

ké dang

ඝෝෂාව / ශබ්දය / හඬ

རྩ་ཤུགས

tsa shuk

ඝෝෂාව / ශබ්දය / හඬ

གྲ་གདངས

dra dang

ඝෝෂාව / ශබ්ද / ශබ්දය / පැහැ / හඬ

ශරීරය *noun*

śaraīraya

ཕུང་པོ

pung po

අඩුක්කුව / බැංකුව / මුක්කුව / නිවා / වේල්ල / ශරීරය / සංච

གཟུགས

zuk

གཞི

zhi

පදනම / මූලික / ශරීරය

རོ

ro

තොලේ / ශරීරය / රසය

མ

ma

འདུས་ཚོགས

dü tsok

འབོར་ཆེན

bor chen

අඩුක්කුව / කඳු / කඳුකර / කඳුවැටි / බලවත් / බලසම්පන්න / විශාලත්වය / ශරීරය / ශක්තිමත් / සංච / ප්‍රමාණය

སྤུར

pur

ཕུང་མོ

pungmo

ශල්ය *noun*

śalaya

གཤག་བཅོས

shak chö

මෙහෙයුම / ශල්ය

གཤག་བཅོས་ཀྱི

shak chö kyi

གཤག་བཅོས་རིག་པ

shak chö rik pa

ශ්වසන *adj*

śavasana

དབུགས་གཏོང་ལེན་ཀྱི

uk tong len gyi

ශාන්ත *adj*

śaānata

བྱིན་རླབས་ཅན

jin lap chen

ආශීර්වාද / ශුද්ධ / ශාන්ත / සතුටු

ཡང་དག ཡང་དག་པའི

yang dak yang dak pé

ශුද්ධ / ශාන්ත

བཟང་པོའི

zang pö

උච්ච / උතුම් / චතුරාර්ය / ශුද්ධ / ශාන්ත

བཟང་པོ

zang po

අලංකාර / ආලෝක / ආලෝකවත් / කදිම / නිරෝගී / දිලිසෙන / දීප්තිමත් / ශුද්ධ / ශාන්ත / පැහැදිලි

རྩ་ཆེན

tsa chen

නිධන් / ශුද්ධ / ශාන්ත

བླམ

lam

පාලකවරුන් / පූජක / එඬේරා / ශාන්ත

གྲུབ་སྟོབ

drup top

དྲང་སྲོང་

drang song

དམ་པའི

dam pé

ශුද්ධ / ශාන්ත

དམ་པ

dam pa

ශුද්ධ / ශාන්ත

བྱིན་ཅན

jin chen

ශුද්ධ / ශාන්ත

མི་བཟང་

mi zang

ශාන්තිකර *adj*

śaānataikara

དེ་སྐྱོང་ཀྱི་རང་བཞིན

dé kyi kyi rang zhin

තවමත් / ශාන්තිකර / සාමකාමී / නිහඬව

ཞི་འཇམ་ཀྱི

zhi jam gyi

පැතලි / තවමත් / පවා / ශාන්තිකර / සමාන / සාමකාමී / සුමට / නිහඬව

ཞི་བདེའི་རང་བཞིན

zhi dé rang zhin

තවමත් / ශාන්තිකර / සාමකාමී / නිහඬව

ཞི་བདེ་ལྡན་པའི

zhi dé den pé

තවමත් / ශාන්තිකර / සාමකාමී / නිහඬව

ཙྪ་ཏོ་ཏོ

tsak tok to

තවමත් / ශාන්තිකර / සාමකාමී / නිහඬව

ཁུ་སིམ་སི

khu sim si

ගොළු / තවමත් / නැවත / ශාන්තිකර / සාමය / සාමකාමී / නිහඬ / නිහඬව

བདེ་སྐྱོང་ཅན

dé kyi chen

තවමත් / ශාන්තිකර / සාමකාමී / නිහඬව

སྦར་ནི་མེད་པ

par ni medpa

තවමත් / නැවත / ශාන්තිකර / සාමකාමී / නිහඬ / නිහඬව

ශාපය *noun*

śaāpaya

དམོད་པ

mö pa

ཚིག་ངན

tsik ngen

අවජාතකයා / ශාපය

དམོད་པ་འབོ་ནི

mö pa bo ni

ཁ་ངན

kha ngen

ངན་ནུས

ngen nü

ශාරීරිකව *adj*

śaāraīraikava

ངའོས་གཟུགས་ཀྱི

ngö zuk kyi

ද්‍රව්‍ය / භෞතික / විෂය / වස්තුව / ශාරීරිකව

ངའོས་སྟོབ་ཀྱི

ngö top kyi

ද්‍රව්‍ය / භෞතික / විෂය / වස්තුව / ශාරීරිකව

ངའོས་ཁུངས་ལྡན་པའི

ngö khung den pé

ද්‍රව්‍ය / භෞතික / විෂය / වස්තුව / ශාරීරිකව

མཁོ་ཆས

kho ché

අනියම් / උපාංගය / උපකරණ / දෙයක් / ද්‍රව්‍ය / භෞතික / ෙමවලම් / විෂය / වස්තුව / ව්‍යාපාරික / ශාරීරිකව / සැපයුම

རྒྱུ་ཆ

gyu cha

රෙදි / දෙයක් / ද්‍රව්‍ය / භෞතික / විෂය / වස්තුව / ශාරීරිකව

ཅ་ལ་བཟོ་ནི་རྒྱུ

cha la zo ni gyu

ද්‍රව්‍ය / භෞතික / විෂය / වස්තුව / ශාරීරිකව

རས་ཆ

ré cha

රෙදි / රෙදිපිළි / දෙයක් / ද්‍රව්‍ය / භෞතික / විෂය / වස්තුව / ශාරීරිකව

ශිලා *noun*

śailaā

ཡིག་ཀོ

yik ko

ලේඛනගත / ශිලා

ཡིག་བཀོད

yik kö

ලේඛනගත / ශිලා

ශිෂ්ටාචාරය *noun*

śaiṣaṭaācaāraya

རིག་གཞུང

rik zhung

ගොවිතැන් / වගා / ශිෂ්ටාචාරය / සංස්කෘතිය / සංස්කෘතික

གསོ་སྐྱོང

so kyong

ගොවිතැන් / වගා / ශිෂ්ටාචාරය / සංස්කෘතිය / සංස්කෘතික

ཡ་རབས་སྒྲོད་བཟང་གནས་སྦྱངས

ya rap chö zang né tang

වගා / ශිෂ්ටාචාරය / සංස්කෘතිය / සංස්කෘතික

ཡར་ཐོན་གནས་སྦྱངས

yar tön né tang

වගා / ශිෂ්ටාචාරය / සංස්කෘතිය / සංස්කෘතික

ལམ་ལུགས་ཡར་ཐོན་གནས་སྦྱངས

lam luk yar tön né tang

වගා / ශිෂ්ටාචාරය / සංස්කෘතිය / සංස්කෘතික

ལམ་སྲོལ

lam söl

ගොවිතැන් / වගා / ශිෂ්ටාචාරය / සංස්කෘතිය / සංස්කෘතික

འཛུག་སྐྱོང

dzuk kyong

ගොවිතැන් / වගා / ශිෂ්ටාචාරය / සංස්කෘතිය / සංස්කෘතික

ශිෂ්ය *noun*

śaiṣaya

ཨའུ་ལྷ་ཆུ

au lha chu

སློབ་སྲུག ཡིག་སྲུགས

lop truk yik trugpa

ශිෂ්යත්ව *noun*

śaiṣayatava

སློབ་གཉེར་མ་དངུལ

lop nyer ma ngül

སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ

lop nyer drok ram

མཁས་སློབ

khé lop

མཁས་སྒྲོང

khé jong

ශිෂේණය *noun*

śaiṣaeṇaya

པོ་མཚན

po tsen

ඉන්ද්‍රිය / ශිෂේණය

མཇེ

jé

ශීර්ෂය *noun*

śaīraṣaya

ཐོག་དབང

top wang

අයිතිය / ඉල්ලුම / උචිත / කෙලින්ම / පනත / නිවැරදි / ශීර්ෂය / සුදුසු / හරියටම / හිමිකම

འཚོ་ཐབས་མིང་གནས

tso tap ming né

དགེ་མིང

yé ming

གསར་ཐོན་དཔེ་དེབ

sar tön pé dep

མིང་གནས

ming né

མིང

ming

අන්සන / ණය / නම / ශීර්ෂය

གོ་སའི་མིང་གནས

go sé ming né

དཔེ་དེབ་གསར་པ

pé dep sar pa

ශුක්ර *noun*

śaukara

བདར་ཁུ

dar khu

බීජ / ශුක්ර

ཁུ་བ

khuwa

ශුක්ර / සුපි / සුජ්

པ་སོན

pa sön

බීජ / ශුක්ර

ཐིག་ལེ

tik lé

බීජ / ශුක්ර / ශුන්‍ය

ཤུདྡ་ཌ *noun*
śaudadha

 དཔེར་ན་ འཁོར་ལམ་ཡོངས་འཕྲེལ་རྒྱ་བུ
per na khor lam yong drel ta
ཛཱལ / ཤུདྡ

རྩ་ཆེན
tsa chen
ནིཌན / ཤུདྡ / ཤཱན്ত

མཐུད་འཕྲེལ
tü drel
ཛཱལ / ཤུདྡ

ཡོངས་འཕྲེལ
yong drel
ཛཱལ / ཛཱལ / ཌཱམ / ཤུདྡ

བཟང་པོ
zang po
ཨ་ལཾ་ཀཱ་ར / ཨ་ལོ་ཀ / ཨ་ལོ་ཀ་བཏཱི / ནི་རོ་ཁཱི / ཌི་ལི་ཨེན / ཌི་ཥ་ནི་ཨ་ཏ / ཤུདྡ / ཤཱན్ত / པ་ཧཱ་ཌི་ལི

བཟང་པོའི
zang pö
ཀ་ཝ་ཀ / ཀ་ཏཱ་ལ / ཙ་ཏུ་ཤ་ཀ / ཤུདྡ / ཤཱན్ত

དཔེར་ན་ལས་སྟེའི་ཡོངས་འཕྲེལ་རྒྱ་བུ
per na lé dé yong drel ta bu
ཛཱལ / ཤུདྡ

སྲོག་རིག་ཡོངས་འཕྲེལ་དང་ རྒྱང་བསྒྲགས་ལས་ཀྱི་ཡང་ཁ
lok rik yong drel dang gyang
ཛཱལ / ཤུདྡ

རྐང་རིལ་དང
kang ril dang
ཛཱལ / ཤུདྡ

ཡང་དག ཡང་དག་པའི
yang dak yang dak pé
ཤུདྡ / ཤཱན్ত

དྲ་མིག ས་ང་ར
dra mik seng ré
ཛཱལ / ཤུདྡ

ཕན་རྩུན་མཐུད་འཕྲེལ
pen tsün tü drel
ཛཱལ / ཤུདྡ

སྲོག་རིག་ཡོངས་འཕྲེལ
lok rik yong drel
ཛཱལ / ཤུདྡ

ཇིན་ལྷབ་ཆེན
jin lap chen
ཨ་ཤཱི་ཀ་ཝཱ་ད / ཤུདྡ / ཤཱན్ত / ཟཏ་ཏུ

ཇིན་ཆེན
jin chen
ཤུདྡ / ཤཱན్ত

རྒྱ་འཛོམས
gya dzom
ཛཱལ / ཤུདྡ

དྲ་ཨ
drawa
ཛཱལ / ཤུདྡ

དྲ་རིལ་དྲ་ཕ་ཐ་བུ
dra ril drawa ta bu
ཛཱལ / ཤུདྡ

དམ་པའི
dam pé
ཤུདྡ / ཤཱན్ত

དམ་པ
dam pa
ཤུདྡ / ཤཱན్ত

ན་འཛོམས
na dzom
ཛཱལ / ཤུདྡ

ཤཱུན་ཡ *noun*
śaunaya

ཟླུང་ཀོར
lé kor

ཐིག་ལེ
tik lé
ནི་ཥ / ཤུཀ་ར / ཤཱུན་ཡ

ག་ནི་ཡང་མེད་པའི་དོན
ga ni yang mé pé dön

ག་ཅི་ཡང་མེནམ
ga chi yang menam
ཀི་ཥི་ལ / ཏ་ར་ཨ / ཤཱུན་ཡ / ནི་ཥ་ཏ་ལ

ག་ནི་ཡང་མེད་པ
ga ni yang medpa
ཡ་ཨ / ཀི་ཥི་ལ / རི་ཀ་ཏ / ཏ་ར་ཨ / ཤཱུན་ཡ / ནི་ཥ་ཏ་ལ / ཧི་ཥ / ཧི་ཥ་ཀ

ཐོང་པ
tong pa
ཡ་ཨ / ཡ་ཨ / ཀི་ཥི་ལ / རི་ཀ་ཏ / རི་ཀ་ཏ / ཏ་ར་ཨ / ཤཱུན་ཡ / ནི་ཥ་ཏ་ལ / ཧི་ཥ / ཧི་ཥ / ཧི་ཥ་ཀ / ཧི་ཥ་ཀ

ཤུཧ་ཝ་ཌི *adj*
śaubhavaādai

ར་བ་བཟང་པོའི
rewa zang pö

ཤཻ་ষ *noun*
śaeṣa

སྦང
sang
པ་རི་མཱ་ཎ / ཕི་ཡ་ཝ་རཀ / ཤཻ་ষ

གཡོ་བ་མེད་པ
yowa medpa
ཤཻ་ষ / ས་ཨ་ཏུ་ལི་ཏ་ཏཱ་ཝ

བརྟན་པོ
ten po
ཨ་ཏ་ཡ / ཨ་ཏ་ཡ / ཝཻ་ཀ་ཝ་ཏ / ཝཻ་ཀ་ཝ་ཏ / ཤཻ་ষ / ས་ཨ་ཏ་ལ / ས་ཨ་ཏ་ལ

སེམས་བཟུམ
sem zum
ཤཻ་ষ / ས་ཨ་ཏ་ལ

ཉོམས་རྩེ
nyom tsé
ཤཻ་ষ / ས་ཨ་ཏ་ལ

ཁྱེ་མཉམ
khyé nyam

ཤུ་ཀ་མཉམ
shuk nyam
ཤཻ་ষ / ས་ཨ་ཏ་ལ

ཤཻ་ষ་ཡ་ན *noun*
śaeṣayana

ག་ཨུ
gau

རྒྱབ་ག་ཨུ
gyap gau

སྐུང་འཁོར
sunkhor

ཤཻ་ཀ *noun*
śaeāka

སྡུག་བསྔལ
duk ngel
ཨ་པ་ད / ཀ་ན་ག་ཏ / ཝེ་ད་ན་ཝ / ཤཻ་ཀ / ཤཻ་ཀ་ཡ

མྱ་ངན
nya ngen
ཨ་པ་ད / ཤཻ་ཀ / ཤཻ་ཀ་ཡ

སྐྱོ་བའི་ཀན་ས་སྦང
kyowé né tang
ཀ་ན་ག་ཏ / ཤཻ་ཀ

སྐྱོ་མོ
kyo mo

ཤཻ་ཀ་ཡ *noun*
śaeākaya

སྡུག་བསྔལ
duk ngel
ཨ་པ་ད / ཀ་ན་ག་ཏ / ཝེ་ད་ན་ཝ / ཤཻ་ཀ / ཤཻ་ཀ་ཡ

མྱ་ངན
nya ngen
ཨ་པ་ད / ཤཻ་ཀ / ཤཻ་ཀ་ཡ

ষ་ཌ *adj*
ṣaḍa

འདོད་ཆགས་ཅན
dö chak chen

ষ་ཡི་ན *verb*
ṣayaina

མེ་བཏེག་ནི
mé tek ni

ཕུན་སུམ་ཚོགས་ནི
pün sum tsok ni

འོད་འཕྲོ་ནི
ö tro ni

འོད
ö
ཨ་ལོ་ཀ / ཨ་ལོ་ཀ་ཝཏ / ཌི་ལི་ཨེན / ཌི་ཥ་ནི་ཨ་ཏ / ষ་ཡི་ན

ལེགས་ཤོམ་འགྱོ་ནི
lek shom gyo ni

བཀྱག་འཐོན་ནི
kyak tön ni

འོད་འཐོན་ནི
ö tön ni

ষ་མ་པ་ཎ *noun*
ṣaæmapaena

ཤེམ་སྤེན
shem pen

ষ་ཀ *verb*
ṣaeka

ལག་པ་འདར་ནི
lagpa dar ni

གཟུགས་འདར་ནི
zuk dar ni

གསེག་ནི
sik ni
ཀཾ་པ་ན / ষ་ཀ

འགྲོས་ཀྱིས་སྦེ་སྦར་ནི
drö kyi bé par ni

འདར་ནི
dar ni
ཀཾ་པ་ན / ষ་ཀ

རྐང་འདར་ནི
ké dar ni

གཡོ་སྡུག་རྒྱབ་ནི
yo truk kyap ni

ས་ཀཾ་ར་ཨ་ནི་ཀ *noun*
saṁkaraānatai

ཨ་ལོ་སོར
po sor
ས་ཀཾ་ར་ཨ་ནི་ཏ / ས་ཨ་ཏ་ལ

སོར་བའི་གནས་སྦར
sor bé né tang

སོར་རྒྱུར
sor gyur

ས་ཀཱི་ར་ཎ *adj*
saṁkaīraṇa

ནཱ་འཛིང་ཀྱི
na dzing kyi
ས་ཀཱི་ར་ཎ / ས་ཀཱི་ར་ཎ

མགོ་རྟོག་དྲགས
go nyok drak

མཐུ་ན་པ་ཏ
gu na pa tra

མཐུ་འཐོམ་སི་སི
gu tom si si

ས་ཀཱི་ར་ཎ *adj*
saṁkaīraṇaya

ནཱ་འཛིང་ཀྱི
na dzing kyi
ས་ཀཱི་ར་ཎ / ས་ཀཱི་ར་ཎ

සංකේතය *noun*

saṁkaetaya

ཡིན་འགྲུ

yindru

චරිත / නේවර්ස් / සංකේතය / ස්වභාවය

བདུ་མཚན

da tsen

චරිත / සංකේතය

ཁྱད་ཆོས

khyé chö

අලංකාරය / අයිතිය / අත්සන / ගුණාත්මක / චරිත / නේවර්ස් / තත්ත්ව / දේපල / පේදුරු / නිපැයුම / රූපලාවන්ය / සංකේතය / සතුව / සන්තකය / ස්වරූපයක් / ස්වභාවය / හැඩය

མིང་གཏམ

ming tam

රූප / උත්සවයේ / කීර්තිය / චරිත / නේවර්ස් / ණය / පැතිකඩ / නම / සංකේතය / ස්වභාවය / පින්තාරු

ནད་རྟགས

né tak

චරිත / සංකේතය / සහලක්ෂණය

ངན་རྟགས

ngen tak

චරිත / සංකේතය

རང་གཤིས

rang shi

චරිත / නේවර්ස් / සංකේතය / ස්වභාවය / ප්රවණතාව / ප්රවනතාව

གཤིས་རྒྱུད

shi gyü

චරිත / නේවර්ස් / සංකේතය / ස්වභාවය

རྟགས

tak

අනන්යතාව / චරිත / සංකේතය / සාක්ෂි / සාක්ෂිකාරිය / සන්නාම / හඳුනා

འཕྲིན་རྩེ་པ

trap tsé pa

චරිත / නේවර්ස් / සංකේතය / ස්වභාවය

མཚན་རྟགས

tsen tak

ලිංගික / චරිත / සංකේතය

ཆོས་ལམ

chö lam

ආකල්ප / චරිත / නේවර්ස් / මාර්ග / සංකේතය / ස්වභාවය / හැසිරීම

සංකේතාත්මක *adj*

saṁkaetaātamaka

བདུ་མཚན་གྱི

da tsen gyi

རྟགས་མཚོན་པའི

tak tsön pé

සංකෝචනය *noun*

saṁkaeācanaya

གྲོས་མཐུན

drö tün

කොන්ත්රාත්තුව / ගිවිසුම / සංකෝචනය

གན་འཛིན

gen dzin

කොන්ත්රාත්තුව / සංකෝචනය

གན་རྒྱ

gen gya

කොන්ත්රාත්තුව / ගිවිසුම / සංකෝචනය

ལག་དམར་ཁས་ལེན

lak mar khé len

කොන්ත්රාත්තුව / සංකෝචනය

සංඛ්යාන *noun*

saṁkhayaāna

གནས་ལྡན

né dü

ලේඛන / දත්ත / සංඛ්යාන

གནས་ལྡན་རིག་པ

né dü rik pa

ලේඛන / සංඛ්යාන

සංඛ්යාව *noun*

saṁkhayaāva

གྲངས་འབོར

drang bor

අංකය / බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ශක්තිය / සංඛ්යාව / ප්රචණ්ඩ / ප්රචණ්ඩත්වය / ප්රබලතාවය / ප්රමාණය

སྟོན་རིམ

tön rim

අංකය / අනුවාදය / සංඛ්යාව / සංස්කරණය

གསར་ཤོག་དང་དུས་དེབ་ཏ་བུ

sar shok dang dü dep ta bu

අංකය / සංඛ්යාව

དཔེར་ན་གཅིག་ཚོག་དང་མང་ཚོག་ཏ

per na chik tsik dang mang t

අංකය / සංඛ්යාව

གནས་རིམ་ཨང་

né rim ang

අංකය / සංඛ්යාව

ལུ་གཞས་ལས་རིམ

lu zhé lé rim

අංකය / සංඛ්යාව

གྲངས་ཁའི་རྟགས

gyang khé tak

අංකය / සංඛ්යාව

གོ་རིམ་ཨང་

go rim ang

අංකය / සංඛ්යාව

གྲངས

drang

අංකය / බලවත් / බලසම්පන්න / ශක්තිමත් / සංඛ්යාව

བདག་ཕྱོར་གྱི་སྐབས

da jor gyi kap

අංකය / මනෝභාවය / මූඩ් / සංඛ්යාව

ཨང་རྟགས

ang tak

අංකය / සංඛ්යාව

ཨང་གྲངས

ang drang

අංකය / සංඛ්යාව

གྲངས་ཁ

gyang kha

අංකය / බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ශක්තිය / සංඛ්යාව / ස්වරූපයක් / හැඩය / හිස / ප්රචණ්ඩ / ප්රචණ්ඩත්වය / ප්රබලතාවය

සංගමය *noun*

saṁgamaya

རྒྱལ་ཚོགས

gyel tsok

རྩེན

tsen

පංතිය / පොකුරු / කඹය / වර්ගය / සංගමය / සමූහයක් / ස්වභාවය / ප්රවර්ගය

ཡུལ་ལྷ

yül dé

ཚོགས་ལྷ

tsok dé

සංගමය / සභා

གཉེན་སྡོམ

nyen dom

མི་ལྷ

mi dé

གཅིག་མཐུད

chik tü

གཅིག་ཚོགས

chik tsok

ཁྱི་ཚོགས

chi tsok

සංගමය / සංගමයේ / සංසදය / සමාජය / පාර්ලිමේන්තු

གཅིག་འབྲེལ

chik drel

ཚོང་ལྷ

tsong dé

මෙහෙයුම / සංගමය / සංගමයේ / සංසදය / සමාගම / සමාජය / ස්ථාවර

གཅིག་སྡོམ

chik dom

ඒකකය / ඒකාබද්ධ / ඒකාබද්ධතාවය / යුනිට් / සංගමය

ལྷ་རིགས་གཅིག་པའི་མཉམ་བསམ

dé rik chik pé no sam

සංගමයේ *noun*

saṁgamayae

རྟས་ཐག ས་ཁུ་མེ་ཏོག ཏྲི་ཀི་རི་མོ་ཅིག རྒྱུ

té tak seu mé tok tasi gi ri m

සංගමයේ / සංසදය / සමාජය

མཉམ་གནས

nyam né

සංගමයේ / සංසදය / සමාජය

རྟས་ཐག

té tak

මැලියම් / සංගමයේ / සංසදය / සැරයටි / සමාජය

འཕྲད་ལྷ

trap dé

සංගමයේ / සංසදය / සමාගම / සමාජය / ස්ථාවර

ཚོགས་པ

tsok pa

පක්ෂය / සංගමයේ / සංසදය / සමාජය / හවුල් / පාර්ශවය

ཚོང་ལྷ

tsong dé

මෙහෙයුම / සංගමය / සංගමයේ / සංසදය / සමාගම / සමාජය / ස්ථාවර

མཉམ་ལྷོད

nyam dö

සංගමයේ / සංසදය / සමාගම / සමාජය / ස්ථාවර

རྟས་ཐག ས་ཁུ་མེ་ཏོག ཏྲི་ཀི་རི་མོ་ཅིག

té tak seu mé tok tasi gi ri m

සංගමයේ / සංසදය / සමාජය

ལྷ་ཚོགས

dé tsok

සංගමයේ / සංසදය / සමාජය / හමුදා

མཐུན་ཚོགས

tün tsok

ලීග් / සංගමයේ / සහෝදරත්වය / හවුල්

མི་ཚོགས

mi tsok

අඩුක්කුව / පොකුරු / කල්ලියක් / කල්ලියට / සංගමයේ / සංච / සංසදය / සමාගම / සමාජය / සමූහයක් / ස්ථාවර

འབྲེལ་བ

drelwa

සංගමයේ / සම්බන්ධතා / හවුල් / ලින්ක්

འདྲ་ལྷ

dra dé

පංතිය / සංගමයේ / සංසදය / සමාජය / ප්රවර්ගය

ལྷ་ཁང

dé khang

සංගමයේ / සංසදය / සමාජය

ལྷ་གཅིག་པ

dé chik pa

සංගමයේ / සංසදය / සමාජය

རྡེ

dé

පොකුරු / පැකේජය / පැකට් / කුහුඹුවා / බලහත්කාරයෙන් / මාලිගාව / විදුලිබල / සංගමයේ / සංසදය / සභාවේ / සමාජය / සමූහයක් / හර්ඩ් / ප්රවණ්ඩ / ප්රවණ්ඩත්වය

ཁྱུ་ཚོགས

chi tsok

සංගමය / සංගමයේ / සංසදය / සමාජය / පාර්ලිමේන්තු

ཁྱུ་རྡེ

chi dé

සංගමයේ / සංසදය / සමාජය

ཆ་རོགས

cha rok

පක්ෂව / යෝජනාව / මිතුරා / සංගමයේ / සංසදය / සමාගම / සමාජය / සහාය / සහකාරිය / සහෝදරයා / ස්ථාවර

འབྲེལ་ཚོགས

drel tsok

රාජ්ය / විභාග / සංගමයේ / හවුල් / ප්රේක්ෂක / ප්රසිද්ධියේ

සංග්රහ — verb

saṁgaraha

སྨན་བཅོས་འབད་ནི

men chö bé ni

སྒྲོད་ནི

trö ni

කියන්න / යෝජනාව / සංග්රහ

ཆ་བཞག་ནི

cha zhak ni

ගණනය / ගණන් / දැන / දැනුම / සංග්රහ

བཙི་ནི

tsi ni

བྱིན་ནི

jin ni

ආයෝජනය / සංග්රහ / එන්නත්

සංග්රහය — noun

saṁgarahaya

སྒྲིག་ལུགས

drik luk

བཀོད་བྱ

kö ja

དཔྱ་ཕང་

yé ang

සංගීතඥ — noun

saṁgaītagna

སྙན་ཆ་སྒྲོག་མི

nyen cha trok mi

སྒྲ་གཞས

dra zhaspa

སྙན་ཆ་མཁན

nyen cha khen

සංගීතය — noun

saṁgaītaya

དབྱངས་ཡིག་ དབྱངས་རྒྱས

yang yik yang tak

උත්සව / සංගීතය

སྙན་དབྱངས

nyen yang

උත්සව / සංගීතය

སྙན་ཆ་རིག་རྩལ

nyen cha rik tsel

උත්සව / සංගීතය

སྒྲ་དབྱངས

dra yang

උත්සව / ඝෝෂාව / රිද්මය / පියවරක් / ශබ්ද / සංගීතය / හඬ

སྙན་ཆ

nyen cha

උත්සව / සංගීතය

සංච — noun

saṁca

མི་ཚོགས

mi tsok

අඩුක්කුව / පොකුරු / කල්ලියක් / කල්ලියට / සංගමයේ / සංච / සංසදය / සමාගම / සමාජය / සමූහයක් / ස්ථාවර

ལུང་པོ

pung po

අඩුක්කුව / බැංකුව / මුක්කුව / නිවා / වේල්ල / ශරීරය / සංච

ལེ་ཤ

lé sha

අඩුක්කුව / කඳු / කඳුකර / කඳුවැටි / ටොන් / මහා / මුහුදේ / විශාලත්වය / විශිෂ්ට / සංච / සාගර / ප්රධාන

ལུང་

pung

අඩුක්කුව / සංච

བཙེག་ལུང

tsek pung

අඩුක්කුව / සංච

མི་ཁྲོམ

mi trom

අඩුක්කුව / පොකුරු / සංච / සමූහයක්

མི་སྤུང

mi pung

අඩුක්කුව / පොකුරු / සංච / සමූහයක්

མི་འཛོམས

mi dzom

අඩුක්කුව / පොකුරු / සංච / සමූහයක්

འབོར་ཆེན

bor chen

අඩුක්කුව / කඳු / කඳුකර / කඳුවැටි / බලවත් / බලසම්පන්න / විශාලත්වය / ශරීරය / ශක්තිමත් / සංච / ප්රමාණය

མི་ལེ་ཤ་འཛོམས་སྡོད་པའི་དོན

mi lé sha dzom dö pé dön

අඩුක්කුව / පොකුරු / සංච / සමූහයක්

සංචාරක — verb

saṁcaāraka

འགྱོ་ནི

gyo ni

ආරම්භය / ආරම්භක / ආවරණය / කරන්න / පිටත් / පිටත්වීම / නිවාඩු / නිෂ්පාදන / සංචාරක

བཀྲ་སྐོར་པ

ta kor pa

བཀྲ་བཤལ

ta shalpa

མཚོ་འགྲུལ

tso drül

ལམ་འགྲུལ་འབད་ནི

lam drül bé ni

ལམ་འགྲུལ

lam drül

སྐོར་འགྲུལ

kor drül

མཁའ་འགྲུལ

kha drül

འགྲོ་འགྲུལ

dro drül

འགྱེལ་བ

gyelwa

འགྲོ་འགྲུལ་འབད་ནི

dro drül bé ni

ආවරණය / සංචාරක

འགྲུལ་སྐོར་ཤོ་ཐེང

drül kor sho teng

འགྲུལ་སྐྱོད

drül kyö

අඩි / යෝජනාව / පියවර / වියාපාරය / සංචාරක

འགྲུལ་སྐྱོད་འབད་ནི

drül kyö bé ni

འགྲུལ་སྐྱོད་དུས་ཡུན

drül kyö dü yün

འགྲུལ་ཡུན

drül yün

འགྱེལ་ཏ

gyel ta

འཕྲུལ་རྟ་གཏང་ནི

trül ta tang ni

පැකිළීමට / සංචාරක

සංචාරය — verb

saṁcaāraya

ཉམས་སྐྱོང་འཛིན་ནི

nyam nyong top ni

බලන්න / සංචාරය

ཤེས་ནི

shé ni

අනන්යතාව / ඉගෙන / කරන්නේ / දැන / දැනුම / දැනුම් / බලන්න / සොයා / සංචාරය / සටහන / හඳුනා / හමු / ප්රගුණ

གཟིགས་སྐོར

zik kor

འཚོལ་ནི

tsöl ni

ගවේෂණ / චේස් / දඩයමට / බලන්න / සංචාරය / සෙවුම් / සොයන්න

མཐོང་ནི

tong ni

පෙනී / කරන්නේ / පුබුදුවා / බලන්න / සොයා / සංචාරය / සටහන / පසුබට / හමු

ཁྱོ་ཞིབ་འབད་ནི

ta zhip bé ni

བཀྲ་ནི

ta ni

ගවේෂණ / බලන්න / වොච් / සංචාරය / සෙවුම් / සොයන්න

བཀྲ་སྐོར་འབད་ནི

ta kor bé ni

འཆར་ནི

char ni

පෙනේ / පෙනී / බලන්න / සංචාරය

ཉམས་སྐྱོང་འབྱུང་ནི

nyam nyong jung ni

බලන්න / සංචාරය

སྐུ་མདུན་བཅར་ནི

ku dün char ni

མཇལ་ཕྲད་ཞུ་ནི

jel tré zhu ni

མཇལ་ཕྲད

jel tré

ඇමතුම / රාජ්ය / විභාග / සංචාරය / සැලෝන් / ප්රේක්ෂක / ප්රසිද්ධියේ

ཏ་གོ་ནི

ha go ni

අවබෝධය / අනන්යතාව / ඉගෙන / තේරුම් / දැන / දැනුම / දැනුම් / බලන්න / සංචාරය / සටහන / හඳුනා / ප්රගුණ

འཕྲད་ནི

ché ni

කියන් / තරග / බලන්න / සංචාරය

བཀྲ་སྐོར

ta kor

ටුවර් / සංචාරය

සංජානනීය *adj*

saṁjaānanaīya

ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི

lhen kyé kyi

සංජානනීය / සහජ

සංරක්ෂණය *verb*

saṁrakaṣaṇaya

རྟེག་ནི

tek ni

ගන්න / පුබ්දුවා / බෙයාර් / පවත්වා / වලසා / සංරක්ෂණය / පසුබට

འཕྲིལ་ཏེ་འབད་ནི

tril té bé ni

පුබ්දුවා / පවත්වා / සංරක්ෂණය / පසුබට

འཁྲོ་མཐུད་འབད་ནི

tro tü bé ni

පුබ්දුවා / පවත්වා / සංරක්ෂණය / පසුබට

འཚོ་སྐྱོང་འབད་ནི

tso kyong bé ni

පුබ්දුවා / මතු / පවත්වා / සංරක්ෂණය / පසුබට

འཚོག་ནི

tsok ni

පුබ්දුවා / පවත්වා / සංරක්ෂණය / පසුබට

གཟུང་ནི

zung ni

ඇති / රක්ෂිතය / තේරුම් / පවත්වා / සොයා / සංරක්ෂණය / සතුව

རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི

gyün kyong bé ni

පුබ්දුවා / පවත්වා / සංරක්ෂණය / පසුබට

བསྲུང་ནི

sung ni

ආරක්ෂා / ආරක්ෂක / රක්ෂිතය / බේරාගන්න / පුබ්දුවා / මුදවාගැනීමේ / පවත්වා / සංරක්ෂණය / සුරකින්න / පසුබට

དབང་ནི

wang ni

අයිති / පුබ්දුවා / පවත්වා / සංරක්ෂණය / පසුබට

རང་ནི

rang ni

පුබ්දුවා / පවත්වා / සංරක්ෂණය / පසුබට

བཞེད་ནི

shé ni

පුබ්දුවා / පවත්වා / සංරක්ෂණය / පසුබට

བསྒྲུག་ནི

guk ni

තරග / පුබ්දුවා / පවත්වා / සංරක්ෂණය / පසුබට

སྡོད་ནི

dö ni

ජීවන / නතර / රැඳී / පුබ්දුවා / පවතිනු / පවත්වා / නවත්වනවා / වාසස්ථාන / සංරක්ෂණය / සජීවී / සජීවී / පසුබට

བདེན་ལྷུང་བཤད་ནི

den khung shé ni

පුබ්දුවා / පවත්වා / සංරක්ෂණය / පසුබට

བདག་འཛིན་འཐབ་ནི

dandzin tap ni

පුබ්දුවා / පවත්වා / සංරක්ෂණය / පසුබට

བདག་བཟུང་འབད་ནི

dak zung bé ni

පුබ්දුවා / පවත්වා / සංරක්ෂණය / පසුබට

ཤོང་ནི

shong ni

පුබ්දුවා / පවත්වා / සංරක්ෂණය / පසුබට

සංරචකය *noun*

saṁracakaya

ཚ་ཤེ

cha shé

පංගු / කොටස / කෑල්ලක් / පරණ / පෙත්තක් / දැන්වීම / සංරචකය / සංරචකයක් / හවුල්

සංරචකයක් *noun*

saṁracakayaka

ཚ་ཤེ

cha shé

පංගු / කොටස / කෑල්ලක් / පරණ / පෙත්තක් / දැන්වීම / සංරචකය / සංරචකයක් / හවුල්

සංවත්සරය *noun*

saṁvatasaraya

ལོ་སྟོན

lo tön

དུས་དྲན

dü dren

ལོ་འཁོར་དུས་སྟོན

lo khor dü tön

සංවර්ධන *noun*

saṁvaradhana

ཡར་དྲག

yar drak

සංවර්ධන / ප්‍රගති

ཡར་འཕེལ

yar pel

සංවර්ධන / ප්‍රගති

གོང་འཕེལ

gong pel

පරිණාමය / විකාශය / වර්ධනය / සංවර්ධන / ප්‍රගති

ཡར་འཕར

yar par

උද්ධමනය / පරිණාමය / විකාශය / වර්ධනය / සංවර්ධන / ප්‍රගති

བཟོ་བཟློག་གོང་འཕེལ

zo trün gong pel

පරිණාමය / විකාශය / වර්ධනය / සංවර්ධන / ප්‍රගති

ཡར་སྐྱེད

yar kyé

පරිණාමය / විකාශය / වර්ධනය / සංවර්ධන

ཡར་རྒྱས

yar gyé

පරිණාමය / විකාශය / වර්ධනය / සංවර්ධන / ප්‍රගති / ප්‍රගති

གསར་བཟོ

sar zo

පරිණාමය / විකාශය / වර්ධනය / සංවර්ධන / ප්‍රගති

གསར་འཛིན

sar tön

පරිණාමය / විකාශය / වර්ධනය / සංවර්ධන / ප්‍රගති

རིམ་འགྱུར

rim gyur

පරිණාමය / විකාශය / වර්ධනය / සංවර්ධන

སྔོན་སྐྱོད

ngön kyö

සංවර්ධන / ප්‍රගති / ප්‍රගති

མདུན་སྐྱོད

dün kyö

සංවර්ධන / ප්‍රගති / ප්‍රගති

འཕེལ་འགྱུར

pel gyur

පරිණාමය / විකාශය / වර්ධනය / සංවර්ධන

සංවාදය *verb*

saṁvaādaya

ཁ་འཛིན་ནི

kha tön ni

කතාව / සංවාදය / සාකච්ඡාව

གསུང་གྲོས་གནང་ནི

sung drö nang ni

කතාව / සංවාදය / සාකච්ඡාව

ལྷ་ཚིག་གཏམ་ལྷེང

lo tsik tam leng

සංවාදය / සාකච්ඡාව

གསུང་གྲོས

sung drö

කතාව / සංවාදය / සාකච්ඡාව

ལྷ

lo

කතාව / වචනය / සංවාදය / සාකච්ඡාව

ཁ་སྐད

kha lap

සංවාදය / සාකච්ඡාව

ལྷ་སྐད་ནི

lo lap ni

කතාව / සංවාදය / සාකච්ඡාව

བཤད་ཐོ་གཏང་ནི

shé to tang ni

කතාව / චැට් / සංවාදය / සාකච්ඡාව

සංවිධානය *noun*

saṁvaidhaānaya

ལས་ཚོགས་འདུས་ཚོགས

lé tsok dü tsok

ཚོགས་པ་བཟོ་ནི

tsok pa zo ni

ལས་ཁུངས

lé khung

රැකියා / කාර්යාලය / දෙපාර්තමේන්තුව / වැඩ / සංවිධානය / සේවා / පාසල්

གོ་རིམ་བསྒྲིག་ནི

go rim drik ni

අනුක්‌රමය / අනුපිළිවෙල / සංවිධානය / සූදානම් / සාමය

འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི

go dren tap ni

පරිපාලනය / කළමනාකරණ / සංවිධානය / හැසිරීම

འགོ་འདྲེན

go dren

පරිපාලනය / කළමනාකරණ / සංවිධානය

འདུས་སྡེ

dü dé

སྡེ་ཚན་བཟོ་ནི

dé tsen zo ni

གོ་སྒྲིག་ འབད་ནི

go drik bé ni

ཚོགས་སྡེ། noun

saṁsadaya

དཀར་ཐག་ཤེའུ་མེ་དོག་ཁྲི་གི་རི་མོ་ཅིག

té tak seu mé tok tasi gi ri m

ཚོགས་ཁྱིམ་ / ཚོགས་སྡེ / ཚོགས་ཁྱིམ

མི་ཚོགས

mi tsok

ཤ་ཀ / ཕོ་ཁ / ཁ་ལ / ཁ་ལ / ཚོགས་ཁྱིམ / ཚོགས / ཚོགས་ཁ / ཚོགས / ཚོགས / ཚ / ཚ / ཚ

ཟས་ཛཱི་ཝཱི *adj*

sajaīvaī

ཏཛོ་བའི

tsowé

ජීවන / වාසස්ථාන / සජීවී

ཏཛོ་ནི

tso ni

කුක් / ජීවන / වාසස්ථාන / සජීවී

ཡུན་གནས་པ

yün né pa

ජීවන / සජීවී

ཏཛོ་བ

tsowa

ජීවන / සජීවී

ཏཛོ་ཐཕ

tso tap

ජීවන / සජීවී

གསོན་པོ

sön po

ජීවන / ජීවන / සජීවී / සජීවී

གསོན་པོ

sön po

ජීවන / ජීවන / සජීවී / සජීවී

སྐྱེས་རྒྱུན་ལྡན་པའི

lok gyün den pé

ජීවන / වාසස්ථාන / සජීවී

གསོན་ཉམས་ཅན

sön nyam chen

ජීවන / සජීවී

གསོན་པའི

sön pé

ජීවන / වාසස්ථාන / සජීවී

རྩོ་ནི

dö ni

ජීවන / නතර / රැඳී / පුබුදුවා / පවතිනු / පවත්වා / නවත්වනවා / වාසස්ථාන / සංරක්ෂණය / සජීවී / සජීවී / පසුබට

མེ་ཏ་བུ

mé ta bu

ජීවන / වාසස්ථාන / සජීවී

གནས་ནི

né ni

අවසන් / කරන්නේ / ජීවන / රැඳී / පවතී / පවතිනු / වාසස්ථාන / සොයා / පසුගිය / සජීවී / සජීවී / හමු

དངོས་མཚོང་རྒྱང་བསྒྲགས

ngö tong gyang drak

ජීවන / වාසස්ථාන / සජීවී

གསོན་ནི

sön ni

ජීවන / වාසස්ථාන / සජීවී

འབར་བཞིན་པའི

bar zhin pé

ජීවන / වාසස්ථාන / සජීවී

ཟཏན *noun*

saṭana

གདོང་ལེན

dong len

රණ්ඩු / යුද්ධය / සටන

འཐབ་འཛིང་

tap dzing

රණ්ඩු / යුද්ධය / සටන

ཁ་འཐབ་ཚིག་འཐབ

kha tap tsik tap

රණ්ඩු / මතභේද / විවාදය / සටන

དམག་འཐབ

mak tap

අරගල / ක්‍රියාමාර්ග / රණ්ඩු / පනත / යුද්ධය / පියවර / ලියවිල්ල / සටන

དམག་རྒྱབ་ནི

mak kyap ni

අරගල / රණ්ඩු / යුද්ධය / සටන

དམག་འཛིང་འབད་ནི

mak dzing bé ni

අරගල / යුද්ධය / සටන

དམག་འགྲུག་ དམག་འཛིང་

mantruk mak dzing

රණ්ඩු / යුද්ධය / සටන

དམག་འཛིང་

mak dzing

අරගල / යුද්ධය / සටන

ཁ་ཤག

kha shak

කතිකාව / රණ්ඩු / තර්කය / යුද්ධය / මතභේද / විවාදය / සටන

རྐེ་བཤེད་རྒྱབ་ནི

ké shé kyap ni

යුද්ධය / සටන

རྐེ་བཤེད་འཛིང་ནི

ké shé dzing ni

යුද්ධය / සටන

གདོང་ལེན་དྲག་པོ

dong len drak po

යුද්ධය / සටන

འབད་བཙོན་བསྐྱེད་ནི

bé tsön kyé ni

අරගල / යුද්ධය / සටන

འབད་བཙོན

bé tsön

අරගල / කාර්යභාරය / කර්මාන්ත / යුද්ධය / සටන

འབད་རྩོལ

bé tsöl

කාර්යභාරය / වෙස්ට් / රණ්ඩු / යුද්ධය / විභාගය / සටන

འཐབ་འགྲུག་ མ་མཐུན

tap truk ma tunam

රණ්ඩු / මතභේද / විවාදය / සටන

འཐབ་འགྲུག

tap truk

රණ්ඩු / මතභේද / විවාදය / සටන

འགྲན་བསྡུར

dren dur

අරගල / උණුසුම් / රණ්ඩු / තාපය / තරගකාරිත්වය / තරඟය / යුද්ධය / සටන / සමගාමීව / සමාන්තර

དམག་འཐབ་ནི

mak tap ni

අරගල / යුද්ධය / සටන

ཟཏཧན *noun*

saṭahana

ཏི་རུ་གི་ཤོག་ལོར

ti ru gi shok lor

ཡིག་ཐུང

yik tung

ཡིག་ཆུང

yik chung

බිල් / සටහන / හොට

དཔྱང་ཁྱི་རྡྲ

yang kyi dra

མཐོང་ནི

tong ni

පෙනී / කරන්නේ / පුබුදුවා / බලන්න / සොයා / සංචාරය / සටහන / පසුබට / හමු

རྫིན་ཏོ

zin to

ཤེས་ནི

shé ni

අනන්‍යතාව / ඉගෙන / කරන්නේ / දැන / දැනුම / දැනුම් / බලන්න / සොයා / සංචාරය / සටහන / හඳුනා / හමු / ප්‍රගුණ

ཧ་གོ་ནི

ha go ni

අවබෝධය / අනන්‍යතාව / ඉගෙන / තේරුම් / දැන / දැනුම / දැනුම් / බලන්න / සංචාරය / සටහන / හඳුනා / ප්‍රගුණ

ལོར

lor

བརྗེ་ཏོ

jé to

མཆན

chen

དྲན་ནི

dren ni

ග්‍රන්ථ / ඥාතකයා / සටහන / සිතන්න

ཚོར་ནི

tsor ni

කරන්නේ / ග්‍රන්ථ / ඥාතකයා / සොයා / සටහන / හමු

ཟཏཡ *noun*

satayaya

དྲང་པོ

drang po

අඛණ්ඩතාවය / අයිතිය / අයිතිය / අවංක / අවංක / අවංකව / උචිත / උචිත / කෙලින්ම / කෙලින්ම / පනත / පනත / නිවැරදි / නිවැරදි / විශ්වාසවන්ත / සත්‍යය / පිරිසිදු / සුදුසු / සුදුසු / සැබෑ / හරියටම / හරියටම

ཡི་ཆེས

yi ché

බලපෑම / භාරයක් / විශ්වාසය / සත්‍යය / හැඟීම

བདེན་ཁུངས

den khung

අවියාජත්වය / වෙස්ට් / විභාගය / සාක්ෂි / සාක්ෂිකාරිය / සත්‍යය / සාධාරණීකරණය

བདེན་པ

den pa

අයිතිය / ඇත්ත / උචිත / කෙලින්ම / පනත / නිවැරදි / විශ්වාසවන්ත / සත්‍යය / සුදුසු / සැබෑ / හරියටම

ཟཏ་ཝ *noun*

satava

དྲུད་འགྲོ

dündro

මෘගයා / සත්ව

དྲུད་འགྲོ་གཏུག་ཅན

dündro duk chen

මෘගයා / සත්ව

མི་གཏུག་དྲག

mi duk drak

මෘගයා / සත්ව

སེམས་ཅན

sem chen

මෘගයා / සත්ව

སྐྱེ་ཆགས

sok chak

මෘගයා / සත්ව

ཟཏ་ཝོ་དྡ་ཡཱ་ན་ཡ *noun*

satavaeādayaānayae

སེམས་ཅན་གླིང་ཁ

sem chen ling kha

ཟཏཱུཊ *noun*

satauṭa

དགའ་སྒྲོ་སྐྱོང་བ

ga tro nyongwa

ජෝයි / සතුට

སྒྲ

tro

དགའ་བ

gawa

අවධානය / ආලය / ආදරය / ඇලුම් / ගෞරව / ජෝයි / සතුට / සෙනෙහස

སྐྱིད་ཉམས

kyi nyam

සතුට / සාමය

སྒྲ་ཉམས

tro nyam

පොලී / අභිලාෂය / උත්පේරක / උනන්දුවෙන් / ජීවිත / සතුට

དགའ་སྒྲ

ga tro

ජෝයි / විදුලි / විදුලි / විනෝද / විදුලිබල / විද්‍යුතය / සෝපානයක් / සතුට

དགའ་ཉམས

ga nyam

උත්පේරක / ජෝයි / සතුට

དགའ་སྐྱིད

ga kyi

ཆོ་པ

chö pa

පාර / පාත් / පරිභෝජනය / මාර්ගය / සතුට

བོང་ས་ཆོ

long chö

དགའ་སྒྲ་བྱུང་བ

ga tro jungwa

ජෝයි / සතුට

ས་བཏུ *verb*

satauṭau

ཡིད་རྩམ་བཟུག་ནི།

yi tsim chuk ni

ཨཧན་ན / ཕྱི་ལུམ / ཀཱ་རུ་ཎིཀ / ཀཱ་རུ་ཎིཀཔ / ས་བཏུ

སེམས་དང་འཁྲིལ་ནི།

sem dang tril ni

ཨཧན་ན / ཕྱི་ལུམ / ཀཱ་རུ་ཎིཀ / ཀཱ་རུ་ཎིཀཔ / ས་བཏུ

སེམས་དགའ་བཟུག་ནི།

sem ga chuk ni

ཨཧན་ན / ཕྱི་ལུམ / ཀཱ་རུ་ཎིཀ / ཀཱ་རུ་ཎིཀཔ / ས་བཏུ

གསོལ་ལྷ་བཏབ་ནི།

solwa tap ni

ཨཝཤྱ / ཨཝཤྱཏཱ་ཝ / ཨཧན་ན / ཕྱི་ལུམ / ཕྱི་ལུམ / ཀཱ་རུ་ཎཱ་ཀ / ཀཱ་རུ་ཎིཀ / ཀཱ་རུ་ཎིཀཔ / ནམས་མཁར་ཡ / ས་བཏུ / ཧིམ་ཀམ

གསོལ་འདེབས

söl dep

ཨཝཤྱ / ཨཝཤྱཏཱ་ཝ / ཨཧན་ན / ཕྱི་ལུམ / ཕྱི་ལུམ / ཀཱ་རུ་ཎཱ་ཀ / ཀཱ་རུ་ཎིཀ / ཡ་ཀ་ཤ་ཝ / ནམ་མཁར་ཡ / ས་བཏུ / ཧིམ་ཀམ

སྟབས་ལེགས

tap lek

ལྕགས / ས་བཏུ / ཕ་རོལ་ཏུ་མཆོད

རེ་བའི་དོན

rewé dön

ཨཝཤྱ / ཨཝཤྱཏཱ་ཝ / ཨཧན་ན / ཨ་ཤཱ་ཝ / ཕྱི་ལུམ / ཀཱ་རུ་ཎཱ་ཀ / ཀཱ་རུ་ཎིཀ / ཀཱ་རུ་ཎིཀཔ / ས་བཏུ

ཡིད་སྤྲོ་བའི

yi trowé

ས་བཏུ / ཕ་རལ་ན

སྐྱིད་ཉམས་ཅན

kyi nyam chen

ས་བཏུ / ཕ་རལ་ན

ཞེ་སའི་རྩོག་གཤད

zhé sé tsik tré

ཨཧན་ན / ཕྱི་ལུམ / ཀཱ་རུ་ཎིཀ / ཀཱ་རུ་ཎིཀཔ / ས་བཏུ

ཞུ་ནི

zhu ni

ཨ་ཌཱ་ཡ / ཨ་ཝ་ཤ / ཨ་ཝ་ཤ་ཏཱ་ཝ / ཨཧན་ན / ཕྱི་ལུམ / ཀཱ་རུ་ཎཱ་ཀ / ཀཱ་རུ་ཎིཀ / ཡོ་ཛ་ན་ཝ / ཤ་ཝ་ཏ / ཕ་ཡ་ཝ་ར / ཀ་ཡ་ཕ་ར / ས་བཏུ / ཧཱ་ཀ / ཕ་ཡ / ཕ་ཡ / ཀ / ཧ / ཨ / ཨ / ཨ

ས་ད་ཧ་ཊ། *noun*

sadahaṭa

ཆོས་ལྷུག་གས་བུ་ཏ་ལུ

chö luk ta bu lu

ཨ་བ་མཉན་ / ངོ་བཤགས་ཨ་ས / ས་ད་ཧ་ཊ

སྐུན་འདེབས

kundep

ཨ་བ་མཉན་ / ངོ་བཤགས་ཨ་ས / ས་ད་ཧ་ཊ

སྐྱོན་བཙོད

kyön jö

ཨ་བ་མཉན་ / པ་རི་ཀ་ཊ་ཡ་ / ཀཱ་ཨ་ཏ་ / ཆོ་ད་ན་ཨ་ / ངོ་བཤགས་ཨ་ས / ས་ད་ཧ་ཊ

ནམ་རང་མིན་རུང་

nam rang in rung

ཨ་ཌི་རི་ན་ལི་ན་ / ཀ་བ་ད་ཝ་ཏ་ / ཀི་སི་ད་ / མེ་ཏ་ནེ་ཀ་ / ས་ད་ཧ་ཊ / ཨེ་ཏ་ཊ

ཙ་དང་སྤུ་ལས་རང་ཟ་ཏུ

tsa dang pu lé rang ta bu

ཀ་ཝ་ད་ཝ་ / ཀི་སི་ད་ / མེ་ཏ་ནེ་ཀ་ / ས་ད་ཧ་ཊ / ཨེ་ཏ་ཊ

ཙ་ལས

tsa lé

ཀ་ཝ་ད་ཝ་ / ཀི་སི་ད་ / མེ་ཏ་ནེ་ཀ་ / ས་ད་ཧ་ཊ / ཨེ་ཏ་ཊ

དགག་པའི་ཚིག་དཔེར་ན་ ཙ་བ་ལས་རང་

gak pé tsik per na tsawa lé r

ཀ་ཝ་ད་ཝ་ / ཀི་སི་ད་ / མེ་ཏ་ནེ་ཀ་ / ས་ད་ཧ་ཊ / ཨེ་ཏ་ཊ

ས་ད་ཧ་ཊ་མ། *adv*

sadahaṭama

དུས་གཏན་དུ

dü ten du

དུས་གཏན་རྒྱང

dü ten kyang

ཨ་རྟག་རང

a tak rang

ཨ་ཌི་རི་ན་ལི་ཡ་ / ས་ད་ཧ་ཊ་མ

དུས་རྒྱུན་དུ

dü gyün du

ཨ་ཌི་རི་ན་ལི་ཡ་ / ས་ད་ཧ་ཊ་མ

ས་དཱ་ཀཱ་ལ། *adj*

sadāākaāla

རྫོགས་ནི་མེད་པའི

dzok ni mé pé

ཨ་ཡི་མི་ཏ / ས་ད་ཀཱ་ལ

རྐྱེ་འཕེ་མེད་པའི

kyenchi mé pé

ཏ་ཀ་བཏན་གྱི

tak ten gyi

ནི་ཡ་ཏ / ས་ད་ཀཱ་ལ / ས་ཐཱ་བ་ར

འཆི་བ་མེད་པའི

chiwa mé pé

ཨ་མ་ར་ཎི་ཡ / ས་ད་ཀཱ་ལ

ས་ད་ཀཱ་ལི་ཀ། *noun*

sadaākaālaika

རྫོགས་ནི་མེ་པེ་དུས

dzok ni mé pé dü

རྐྱེ་འཕེ་མེད་པར

kyenchi mé par

ས་ད་ཚ་ར་ཡ། *noun*

sadaācaāraya

ཆོས་བཟང

chö zang

གཞི་བཟང

zhi zang

གཤིས་བཟང

shi zang

ཚུལ་བྲིམས

tsül trim

ས་དཱ་ས། *adj*

sadaeāsa

གྲིབ་པ

drip pa

ས་ན་ཏ་ཀ་ཡ། *noun*

sanatakaya

རྒྱ་ནོར

gyu nor

ཨ་ཡི་ཏི་ཡ / ངོ་བཅུ / ཧ་ཊ / ཝཻ་ཌཱུ་ར / ནོ་ཡཻ་ཏ / ས་ཏ་ཝ / ས་མཱ་ཌྷི་ཡ / ས་ན་ཏ་ཀ་ཡ

ཁྱད་ཆོས

khyé chö

ཨ་ལཾ་କା་ར / ཨ་ཡི་ཏི་ཡ / ཨ་ཏ་ས་ན / ཡཱ་ན་ཏ་མ་ཀ / ཚ་ར་ཏ / ནོ་ཡཻ་ཏ / ཏ་ཏ་ཏ་ཝ / ངོ་བཅུ / ནི་ཡ་ཡུ་མ / ཤ་ཡ་ལ་ཝ་ན་ཡ / ས་ཏ་ཝ / ས་ན་ཏ་ཀ་ཡ / ཤ་ཝ་ར་པ་ཡ་ཀ / ཤ་ཝ་བྷཱ་ཝ་ཡ / ཧཱ་ཌི་ཡ

ཁྱད་རྣམ

khyé nam

པཾ་ཅི་ཡ / ཨ་ཡི་ཏི་ཡ / ཡཱ་ན་ཏ་མ་ཀ / ཏ་ཏ་ཏ་ཝ / ངོ་བཅུ / ནི་ཡ་ཡུ་མ / ཝ་ཪྀ་ཀ་ཡ / ས་ཏ་ཝ / ས་ན་ཏ་ཀ་ཡ / ཤ་ཝ་ར་པ་ཡ་ཀ / ཤ་ཝ་བྷཱ་ཝ་ཡ / ཧཱ་ཌི་ཡ / ཕ་ར་ཝ་ཪྀ་ཀ་ཡ

ཁྱད་ཁང

khyé khang

ཨ་ཡི་ཏི་ཡ / ངོ་བཅུ / ས་ཏ་ཝ / ས་ན་ཏ་ཀ་ཡ

ས་ན་ཏ་ཨ་ཏ་ཡ། *noun*

sanataṛpataiya

ལྷེམ་གང

tem gang

ཡོ་ངས་གང

yong gang

ས་ན་ཌྷ་ཡ། *noun*

sanadhaānaya

མཉམ་སྡོམ

nyam dom

མཉམ་རྫས

nyam rup

མཐུན་ཕྱོགས

tün chok

མཐུན་གྲིག

tün drik

མཐུན་གྲིག་ཁ་མཐུན

tün drik kha tün

ས་ན་ཨཱ་ཡ། *noun*

sananaāma

སེམས་ཅན་གྱི

sem chen gyi

རྩེ་མོ་རབ

tsé mö kap

ཚད་བཀལ་ནི

tsé kel ni

རྟག

tak

ཨ་ནན་ཡ་ཏཱ་ཝ / ཅ་རི་ཏ / ས་ཾ་ཀེ་ཏ་ཡ / ས་ཀ་ཥི / ས་ཀ་ཥི་ཀཱ་ཝ་ཡ / ས་ན་ཏ་ཀ་ཡ / ཧཱ་ཌུ་ཡ

ངོ་རྟག

ngo tak

ཨ་ནན་ཡ་ཏཱ་ཝ / ལྷ་ཝ་ལ / ས་ན་ཏ་ཀ་ཡ / ཧཱ་ཌུ་ཡ

རྗེས་དྲན་ཞུ་ནི

jé dren zhu ni

བྱང་ཕྱུད་བསྒྱིམ་ནི

jang ché gyim ni

དྲན་མ་གཏད་ནི

dranam té ni

བཏང་མཚོན

da tsön

ཨ་ནན་ཡ་ཏཱ་ཝ / ཀཱ་ཌ་པ་ཏ / ཥ་ཏ་ཡ / ཕ་ར་ཡ / ས་ཏ་ཝ / ས་ན་ཏ་ཀ་ཡ / ཧཱ་ཌུ་ཡ

བཏང་སྟོན་ནི

da tön ni

ཨ་ནན་ཡ་ཏཱ་ཝ / ས་ན་ཏ་ཀ་ཡ / ཕ་ར་ད་ཤ་ཡ / ཕ་ན་ཝ་ཏ་ཀ

རྗེས་ཤུལ་བརྟན་ནི

jé shül tön ni

རྟག་ལ་ནི

tak kel ni

ཨ་ནན་ཡ་ཏཱ་ཝ / ས་ན་ཏ་ཀ་ཡ

ས་ན་ནི་ཝ་ཏ་ན། *noun*

sananaivaedana

བཏ་འཕྲིན

da trin

ཨ་ནན་ཡ / ས་ན་ནི་ཝ་ཏ་ན

འཕྲིན་ཡིག ཀུན་འཕྲིན

trin yik sung trin

ཨ་ནན་ཡ / ས་ན་ནི་ཝ་ཏ་ན

ཡིག་འཕྲིན

yik trin

ཁ་འཛིན

kha ten

ཨ་ནན་ཡ / ས་ན་ནི་ཝ་ཏ་ན

བཏ་སྒྲོ

da trö

བཀྱུ་འབྲེལ

gyü drel

ས་ན་ནི་ཝ་ཏ་ན་ཡ། *verb*

sananaivaedanaya

བསམ་འཆར་བཤད་ནི

sam char shé ni

ཨ་ནན་ཡ / ས་ན་ནི་ཝ་ཏ་ན

བཏ་དོན་སྒྲོ་ནི

da dön trö ni

གོ་བཏ་སྒྲོ་ནི

go da trö ni

ནང་འབུ་ནི

né bu ni

ས་ནཱ། *adj*

sanaī

སེམས་དགའ་བའི

sem gawé

ས་ཎ། *noun*

saňda

གནམ་ཁའི་བྷ

nam khé dawa

ཟླ

dawa

ཨ་ཡ / ཨ་ཡ་ཀ / ཨ་ཡ / ས་ཎ

ས་ཎ་ཏ་ཧཱ། *prep*

saňdahaā

ལྷུག

chok lu

ཨ་ཏ / ཨ་ཝ / ཨ་ཧ / ཀ / ཀ / ཀ

සපයන්නා *noun*

sapayananaā

བཀྲམ་མི

tram mi

བྱིན་མི

jin mi

ཡལ་བྱང་སྐྱོར་མི

kho jé jor mi

සබන් *noun*

sabana

གླང་ལེབ

lang lep

සභා *noun*

sabhaā

ལྷན་ཚོགས

lhen tsok

ཚོགས་སྡེ

tsok dé

සංගමය / සභා

ཚོགས་འཛོམས

tsok dzom

සභාපති *noun*

sabhaāpatai

སྲིད་འཛིན

si dzin

ජනාධිපති / සභාපති

ཚོགས་གཙོ

tsok tso

ජනාධිපති / සභාපති

සභාවේ *noun*

sabhaāvae

གནས

né

කාමරය / ගිහි / තත්ත්වය / මාලිගාව / පස / සභාවේ / ස්ථානය

གཟིམ་ཁྱུང

zim chung

මාලිගාව / සභාවේ

བཟའ་ཚང

za tsang

මාලිගාව / පවුලේ / සභාවේ

ཚོགས་དམངས

tsok mang

මාලිගාව / සභාවේ

པ་ཡུལ

pa yül

ඉඩම් / ලෝක / රටේ / පෘථිවි / මාලිගාව / සභාවේ / ප්‍රදේශයේ

ཁྱིམ

khyim

දොර / ද්වාරය / බිහිදොර / මාලිගාව / සභාවේ

ཁང་ཁྱིམ

khang khyim

මාලිගාව / සභාවේ

རྒྱལ་ཁབ

gyel khap

අධිරාජ්‍යය / ඉඩම් / ලෝක / ක්ෂේත්‍ර / ජාතිය / රාජධානිය / රාජ්‍ය / රට / රටේ / තත්ත්වය / තත්වය / පෘථිවි / මාලිගාව / මැටි / පස / සභාවේ / ප්‍රදේශයේ

སྐྱེས་ཡུལ

kyé yül

මාලිගාව / සභාවේ

དེ

dé

පොකුරු / පැකේජය / පැකට් / කුහුඹුවා / බලහත්කාරයෙන් / මාලිගාව / විදුලිබල / සංගමයේ / සංසදය / සභාවේ / සමාජය / සමූහයක් / හර්ඩ් / ප්‍රවණ්ඩ / ප්‍රවණ්ඩත්වය

རྡོ་ཁྱིམ

dö khyim

කාමරය / ගිහි / තත්ත්වය / පදිංචිය / මාලිගාව / නවාතැන් / පස / සභාවේ / ස්ථානය

සම *noun*

sama

སེམས་ཅན་གྱི་སྤུ

sem chen gyi pu

කබාය / චර්ම / පොත්ත / ලොම් / සම

ཤིང་སྦྲུལ

shing pak

චර්ම / පොත්ත / ලොම් / සම

རོ་ཁྱི་ཏའ་སྐད

ro khyi hap ké

චර්ම / පොත්ත / ලොම් / සම

སྤུ་ཅན

pu chen

චර්ම / පොත්ත / ලොම් / සම

སྤུ

pu

චර්ම / පොත්ත / බොකුටු / ලොම් / සම

པཱུལ་ཀོ་སྤུ་ཅན

pak ko pu chanam

චර්ම / පොත්ත / ලොම් / සම

པཱུལ་ཀོ

pak ko

ලෙලි / චර්ම / පොත්ත / ලොම් / සම / සම්

ཏྲོན་མདའི་སྤུ

trop dé dra

චර්ම / පොත්ත / ලොම් / සම

සමග *prep*

samaga

ཕྱོགས་ལུ

chok lu

අතහැර / අවදි / ඉහත / කිරීම / නැඟිට / දක්වා / දක්වා / මත / විසින් / විසින් / සඳහා / සමග / සමඟ / සම්බන්ධීකරණය

སྒྲུག་ཏེ

drak té

කිරීම / මත / සමග / සමඟ / සම්බන්ධීකරණය

ཁ་རྒྱུག་ལུ

kha tuk lu

අතහැර / අවදි / ඉහත / කිරීම / නැඟිට / දක්වා / දක්වා / මත / විසින් / විසින් / සඳහා / සමග / සමඟ / සම්බන්ධීකරණය

ལུ

lu

අතහැර / අභ්‍යන්තර / අවදි / ඇතුලට / ඉවතට / ඉහත / ඔස්සේ / කට / කිරීම / නැඟිට / යුතු / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මත / මැදින් / විසින් / සිට / සඳහා / සමග / සමඟ / සම්බන්ධීකරණය / හරහා

ཚུན

tsün

කිරීම / දක්වා / මත / විසින් / සඳහා / සමග / සමඟ / සම්බන්ධීකරණය

ཚུན་ཚོ

tsün tsö

කිරීම / දක්වා / මත / විසින් / සඳහා / සමග / සමඟ / සම්බන්ධීකරණය

සමගාමීව *noun*

samagaāmaīva

འདྲ་བྲང

dra zung

සමගාමීව / සමාන්තර

འདྲ་བ

drawa

අනන්‍යතාව / සමාන / සමගාමීව / සමාන්තර / හඳුනා

ཚད་མཉམ་པའི

tsé nyam pé

ཁོ་ལྷོ་མཉམ་པའི

khö nyom pé

ཆོག་གཅིགས

chok chigpa

ලෙස / සමාන / සමගාමීව

འདྲ་མཉམ

dra nyam

පැතලි / පවා / සමාන / සමගාමීව / සුමට / සමාන්තර

འགྲན་བསྡུར

dren dur

අරගල / උණුසුම් / රණ්ඩු / තාපය / තරගකාරීත්වය / තරඟය / යුද්ධය / සටන / සමගාමීව / සමාන්තර

དོ་འགྲན

do dren

ටෙස්ට් / තරගකාරීත්වය / තරඟය / විභාගය / සමගාමීව / සමාන්තර

ཆོག་འཐད

chok tadpa

ලෙස / සමාන / සමගාමීව / සමාන්තර

འདྲ་མཉམ་གྱི

dra nyam gyi

සමාන / සමගාමීව

සමගි *verb*

samagai

ཆ་གནས་བཅུག་ནི

cha né chuk ni

འཚམ་ཁ་བཟོ་ནི

cham kha zo ni

ཁས་ལེན་བཅུག་ནི

khé len chuk ni

ནང་འགྲིགས་རྒྱབ་ནི

nang drik kyap ni

සමගිය noun

samagaiya

མཐུན་པའི

tün pé

අනුකූල / සමගිය

མཐུན་ཏོག་ཏོ

tün tok to

කදිම / සමගිය / සුහදශීලී / හිතකාමී

དགེ་ཏོང་ཏོ

hen tong to

මෘදු / මිහිරි / සමගිය / සුමට / සුමුදු

བཟློག་པའི

drik pé

སྙན་པའི

nyen pé

සමඟ prep

samaṅga

ཁ་ཐུག་ལུ

kha tuk lu

අතහැර / අවදි / ඉහත / කිරීම / නැඟිට / දක්වා / දක්වා / මත / විසින් / විසින් / සඳහා / සමග / සමඟ / සම්බන්ධීකරණය

ཚུན་རྩོ

tsün tsö

කිරීම / දක්වා / මත / විසින් / සඳහා / සමග / සමඟ / සම්බන්ධීකරණය

ཚུན

tsün

කිරීම / දක්වා / මත / විසින් / සඳහා / සමග / සමඟ / සම්බන්ධීකරණය

ཆ་རོགས་སྦེ་འགྱོ་ནི

cha rok bé gyo ni

ལུ

lu

අතහැර / අභ්‍යන්තර / අවදි / ඇතුලට / ඉවතට / ඉහත / ඔස්සේ / කට / කිරීම / නැඟිට / යුතු / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මත / මැදින් / විසින් / සිට / සඳහා / සමග / සමඟ / සම්බන්ධීකරණය / හරහා

སྒྲགས་ཏེ

drak té

කිරීම / මත / සමග / සමඟ / සම්බන්ධීකරණය

ཕྱོགས་ལུ

chok lu

අතහැර / අවදි / ඉහත / කිරීම / නැඟිට / දක්වා / දක්වා / මත / විසින් / විසින් / සඳහා / සමග / සමඟ / සම්බන්ධීකරණය

ཕྱག་ཞུ་འགྱོ་ནི

chak zhu gyo ni

མཉམ་གཅིག་འགྱོ་ནི

nyam chik gyo ni

සමචාරී adj

samacaāraī

ཁུང་སེལ་ཅན

khung sel chen

གསལ་རྟོག་ཏོ

sel tok to

ආලෝක / දීප්සෙන / දීප්තිමත් / සමචාරී / පැහැදිලි

සමතුලිතතාව noun

samataulaitataāva

བཏུན་པོ

ten po

ඉක්මන් / ඉක්මන් / වේගවත් / වේගවත් / ශේෂ / සමතුලිතතාව

ཉོམས་ཚད

nyom tsé

ශේෂ / සමතුලිතතාව

གཡོ་བ་མེད་པ

yowa medpa

ශේෂ / සමතුලිතතාව

སེམས་བཟུམ

sem zum

ශේෂ / සමතුලිතතාව

ཤུག་མཉམ

shuk nyam

ශේෂ / සමතුලිතතාව

සමනළ noun

samanaḷa

དབྱ་ཁྱིད་ཞལ་འཛོམས

u tri zhel dzom

ཁྲེམ་ལ

chem la

ཁྲེམ་ལ་ཁུ་ཚལ

chem la chu tsel

ཚེ

tsé

ཚེ་མོ

tsé mo

དབྱ་ཁྱིད་ལྷན་ཚོགས

u tri lhen tsok

සමලිංගික adj

samalaiṁgaika

སྡེ་འབྲེལ་གྱི

dé drel gyi

མོ་གིས་མོ་ལུ་དཀའ་མི

mo gi mo lu ga mi

සමස්ත adj

samasata

མཐའ་གཅིག་ཏུ

ta chik tu

රැඩිකල් / මුළු / සියලු / සමස්ත / සම්පූර්ණ

ཁ་ཐོར་མ་སོང་མ

kha tor ma songam

මුළු / සියලු / සියලුම / සමස්ත / සම්පූර්ණ

ཁོ་ན

kho na

මුළු / සියලු / සියලුම / සමස්ත / සම්පූර්ණ

སྐྱོན་མ་ཞུགས་པ

kyön ma zhugsapa

මුළු / සියලු / සියලුම / සමස්ත / සම්පූර්ණ

ཡོངས་རྫོགས་སྦེ

yong dzok bé

මුළු / සියලු / සියලුම / සමස්ත / සම්පූර්ණ

ཉག་རྒྱང

nyak kyang

අඩිය / අද්විතීය / අසමසම / අනන්ය / ඝන / තනිවම / මුළු / පමණක් / සියලු / සියලුම / සමස්ත / සම්පූර්ණ

མཉམ་མཉམ

nyam nyam

මුළු / සියලු / සියලුම / සමස්ත / සම්පූර්ණ

ཐམས་ཅད

tam ché

මුළු / මුළු / සියලු / සියලු / සියලුම / සියලුම / සමස්ත / සමස්ත / සම්පූර්ණ / සම්පූර්ණ

ཐམས་ཅད

tam ché

මුළු / මුළු / සියලු / සියලු / සියලුම / සියලුම / සමස්ත / සමස්ත / සම්පූර්ණ / සම්පූර්ණ

ཐེམ་ཐེ

tem té

මුළු / සමස්ත / සම්පූර්ණ

མཐར་བསྐྱལ་བའི

tar kyelwé

මුළු / සියලු / සමස්ත / සම්පූර්ණ

ཡོངས་རྫོགས

yong dzok

පංගු / ඉරණම / කවය / කැල්ලක් / දැන්වීම / මුළු / මුළු / වටයේ / සියලු / සියලු / සියලුම / සියලුම / සමස්ත / සමස්ත / සම්පූර්ණ / සම්පූර්ණ / හවුල් / පරිපූර්ණ

ཧྲིལ་པོ

hril po

මුළු / සියලු / සියලුම / සමස්ත / සම්පූර්ණ

ལེ་ཤ མང་རབས

lé sha mang rap

මුළු / සමස්ත / සම්පූර්ණ

ཡོངས་རྫོགས

yong dzok

පංගු / ඉරණම / කවය / කැල්ලක් / දැන්වීම / මුළු / මුළු / වටයේ / සියලු / සියලු / සියලුම / සියලුම / සමස්ත / සමස්ත / සම්පූර්ණ / සම්පූර්ණ / හවුල් / පරිපූර්ණ

ཆ་རྩང་བའི

cha tsangwé

මුළු / සියලු / සමස්ත / සම්පූර්ණ

ཆ་མཉམ

cha nyam

මුළු / සියලු / සියලුම / සමස්ත / සම්පූර්ණ

ཆ་རྩང

cha tsang

කවය / මුළු / මුළු / වටයේ / සියලු / සියලු / සියලුම / සියලුම / සමස්ත / සමස්ත / සම්පූර්ණ / සම්පූර්ණ / පරිපූර්ණ

མཇུག་བསྡུ་བའི

juk duwé

මුළු / සියලු / සමස්ත / සම්පූර්ණ

ཆ་རྩང་གི

cha tsang gi

මුළු / සියලු / සියලුම / සමස්ත / සම්පූර්ණ

ཧྲིལ་པོར

hril por

මුළු / සියලු / සියලුම / සමස්ත / සම්පූර්ණ

འགྲང་འགྲངམ

drang drangam

මුළු / සමස්ත / සම්පූර්ණ

འདྲན་འདྲ

dren dra

පැනලි / මුළු / පවා / සියලු / සියලුම / සමාන / සුමට / සමස්ත / සම්පූර්ණ

ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི

yong su dzok pé

මුළු / සියලු / සමස්ත / සම්පූර්ණ

གཱ་ར

ga ra

මුළු / මුළු / මුළු / සියලු / සියලු / සියලු / සියලුම / සියලුම / සියලුම / සමස්ත / සමස්ත / සමස්ත / සම්පූර්ණ / සම්පූර්ණ / සම්පූර්ණ

གཱ་ར

ga ra

මුළු / මුළු / මුළු / සියලු / සියලු / සියලු / සියලුම / සියලුම / සියලුම / සමස්ත / සමස්ත / සමස්ත / සම්පූර්ණ / සම්පූර්ණ / සම්පූර්ණ

གཱ་ར

ga ra

මුළු / මුළු / මුළු / සියලු / සියලු / සියලු / සියලුම / සියලුම / සියලුම / සමස්ත / සමස්ත / සමස්ත / සම්පූර්ණ / සම්පූර්ණ / සම්පූර්ණ

གང་གངམ

gang gangam

මුළු / සමස්ත / සම්පූර්ණ

གང་བ

gangwa

මුළු / සමස්ත / සම්පූර්ණ

རྫོགས་པའི

dzok pé

මුළු / සියලු / සමස්ත / සම්පූර්ණ

ཆ་ཚང

cha tsang

කවය / මුළු / මුළු / වටයේ / සියලු / සියලු / සියලුම / සියලුම / සමස්ත / සමස්ත / සම්පූර්ණ / සම්පූර්ණ / පරිපූර්ණ

සම noun

sama

ཀོ་ཆས

ko ché

པགས་ཀོ

pak ko

ලෙලි / චර්ම / පොත්ත / ලොම් / සම / සම්

ཀོ་ཝ་ལས་བཟོ་བཟོ་བའི་གྱོན་ཆས་ལྟ་བུ

kowa lé zo zowé gyön ché ta

ཀོ་བ

kowa

සම්පත් noun

samapata

རྟེན་ཁུངས

tön khung

උල්පත / මූල / මූලාශ්‍රය / සම්පත්

རྒྱུ་ཁུངས

gyu khung

උල්පත / මූල / මූලාශ්‍රය / සම්පත්

རྟེན་སྐྱེད

tön kyé

නිපැයුම / නිෂ්පාදන / සම්පත්

ཕྱོགས་གྲུབ

chok drup

තෑගි / පරිත්‍යාග / ධාරිතා / බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / සුදුසු / සම්පත් / හැකියා / හැකියාව / හැකියාව / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය

සම්ප්‍රදාය noun

samaparadaāya

ངར་སོལ

ngar söl

උරුමය / පරම්පරාගත / සම්ප්‍රදාය

සම්ප්‍රදායික adj

samaparadaāyaika

ངར་སོལ་གྱི

ngar söl gyi

ජනවාර්ගික / වාර්ගික / සම්ප්‍රදායික

සම්ප්‍රේෂණය *noun*

samaparaeṣaṇaya

སྤོ་བཤུད།

po shü

འཕོ་སོར།

po sor

සංක්‍රාන්ති / සම්ප්‍රේෂණය

རླུང་འཕྲིན།

lungatrin

རྒྱང་འཕྲིན།

gyang trin

རྒྱང་བསྲུགས།

gyang drak

පුවත් / සම්ප්‍රේෂණය

འབུ་བ

bu ba

ཤུགས་འཕོ

shuk po

සම්පූර්ණ *adj*

samapaūraṇa

ལེ་ཤ་མང་རབས

lé sha mang rap

මුළු / සමස්ත / සම්පූර්ණ

མཐར་བསྐྱེལ་བའི

tar kyelwé

මුළු / සියලු / සමස්ත / සම්පූර්ණ

རྐྱོན་མ་ཞུགས་པ

kyön ma zhugsapa

මුළු / සියලු / සියලුම / සමස්ත / සම්පූර්ණ

མཉམ་མཉམ

nyam nyam

මුළු / සියලු / සියලුම / සමස්ත / සම්පූර්ණ

མཐའ་གཅིག་ཏུ

ta chik tu

රැඩිකල් / මුළු / සියලු / සමස්ත / සම්පූර්ණ

ཐམས་ཅད

tam ché

මුළු / මුළු / සියලු / සියලු / සියලුම / සියලුම / සමස්ත / සමස්ත / සම්පූර්ණ / සම්පූර්ණ

ཐམས་ཅད

tam ché

මුළු / මුළු / සියලු / සියලු / සියලුම / සියලුම / සමස්ත / සමස්ත / සම්පූර්ණ / සම්පූර්ණ

ཏེམ་ཏེ

tem té

මුළු / සමස්ත / සම්පූර්ණ

ཡོངས་རྫོགས

yong dzok

පංගු / ඉරණම / කවය / කැල්ලක් / දැන්වීම / මුළු / මුළු / වටයේ / සියලු / සියලු / සියලුම / සියලුම / සමස්ත / සමස්ත / සම්පූර්ණ / සම්පූර්ණ / හවුල් / පරිපූර්ණ

ཡོངས་རྫོགས

yong dzok

පංගු / ඉරණම / කවය / කැල්ලක් / දැන්වීම / මුළු / මුළු / වටයේ / සියලු / සියලු / සියලුම / සියලුම / සමස්ත / සමස්ත / සම්පූර්ණ / සම්පූර්ණ / හවුල් / පරිපූර්ණ

ཁ་རྩོར་མ་སོང་མ

kha tor ma songam

මුළු / සියලු / සියලුම / සමස්ත / සම්පූර්ණ

ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི

yong su dzok pé

මුළු / සියලු / සමස්ත / සම්පූර්ණ

ཁོ་ན

kho na

මුළු / සියලු / සියලුම / සමස්ත / සම්පූර්ණ

འདྲན་འདྲ

dren dra

පැතලි / මුළු / පවා / සියලු / සියලුම / සමාන / සුමට / සමස්ත / සම්පූර්ණ

ཡོངས་རྫོགས་སྦེ

yong dzok bé

මුළු / සියලු / සියලුම / සමස්ත / සම්පූර්ණ

ཚ་ཚང

cha tsang

කවය / මුළු / මුළු / වටයේ / සියලු / සියලු / සියලුම / සියලුම / සමස්ත / සමස්ත / සම්පූර්ණ / සම්පූර්ණ / පරිපූර්ණ

རྫོགས་པའི

dzok pé

මුළු / සියලු / සමස්ත / සම්පූර්ණ

ཉག་རྒྱང

nyak kyang

අඩිය / අද්විතීය / අසමසම / අනන්ය / ඝන / තනිවම / මුළු / පමණක් / සියලු / සියලුම / සමස්ත / සම්පූර්ණ

ཚ་ཚང

cha tsang

කවය / මුළු / මුළු / වටයේ / සියලු / සියලු / සියලුම / සියලුම / සමස්ත / සමස්ත / සම්පූර්ණ / සම්පූර්ණ / පරිපූර්ණ

མཇུག་བསྡུ་བའི

juk duwé

මුළු / සියලු / සමස්ත / සම්පූර්ණ

ཚ་ཚང་གི

cha tsang gi

මුළු / සියලු / සියලුම / සමස්ත / සම්පූර්ණ

ཚ་ཚང་བའི

cha tsangwé

මුළු / සියලු / සමස්ත / සම්පූර්ණ

འགྲང་འགྲངས

drang drangam

මුළු / සමස්ත / සම්පූර්ණ

གཱ་ར

ga ra

මුළු / මුළු / මුළු / සියලු / සියලු / සියලු / සියලුම / සියලුම / සියලුම / සමස්ත / සමස්ත / සමස්ත / සම්පූර්ණ / සම්පූර්ණ / සම්පූර්ණ

གཱ་ར

ga ra

මුළු / මුළු / මුළු / සියලු / සියලු / සියලු / සියලුම / සියලුම / සියලුම / සමස්ත / සමස්ත / සමස්ත / සම්පූර්ණ / සම්පූර්ණ / සම්පූර්ණ

གང་གངས

gang gangam

මුළු / සමස්ත / සම්පූර්ණ

གང་བ

gangwa

මුළු / සමස්ත / සම්පූර්ණ

ཧྲིལ་པོ

hril po

මුළු / සියලු / සියලුම / සමස්ත / සම්පූර්ණ

ཚ་མཉམ

cha nyam

මුළු / සියලු / සියලුම / සමස්ත / සම්පූර්ණ

ཧྲིལ་པོར

hril por

මුළු / සියලු / සියලුම / සමස්ත / සම්පූර්ණ

གཱ་ར

ga ra

මුළු / මුළු / මුළු / සියලු / සියලු / සියලු / සියලුම / සියලුම / සියලුම / සමස්ත / සමස්ත / සමස්ත / සම්පූර්ණ / සම්පූර්ණ / සම්පූර්ණ

සම්පූර්ණයෙන්ම *adv*

samapaūraṇayaenama

ཚ་ཚང་བར

cha tsangwar

ཧ་ལམ

ha lam

ගැන / මුළු / වටයේ / සියලු / සියලුම / සම්පූර්ණයෙන්ම / එරෙහි / පාහේ / ප්‍රමාණවත්

ཚ་ཚང་སྦེ

cha tsang bé

ངོ་མ་རང

ngo ma rang

ඇත්තටම / මුළු / සියලු / සියලුම / සම්පූර්ණයෙන්ම / ප්‍රමාණවත්

සම්බන්ධතා *noun*

samabanadhataā

མཐུན་འབྲེལ

tün drel

මිත්‍රත්ව / සම්බන්ධතා / ලින්ක්

འབྲེལ་བ

drelwa

සංගමයේ / සම්බන්ධතා / හවුල් / ලින්ක්

සම්බන්ධීකරණය *prep*

samabanadhaīkaraṇaya

རྩུན

tsün

කිරීම / දක්වා / මත / විසින් / සඳහා / සමග / සමඟ / සම්බන්ධීකරණය

ལུ

lu

අතහැර / අභ්‍යන්තර / අවදි / ඇතුලට / ඉවතට / ඉහත / ඔස්සේ / කට / කිරීම / නැඟිට / යුතු / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මත / මැදින් / විසින් / සිට / සඳහා / සමග / සමඟ / සම්බන්ධීකරණය / හරහා

ཁ་ཏུག་ལུ

kha tuk lu

අතහැර / අවදි / ඉහත / කිරීම / නැඟිට / දක්වා / දක්වා / මත / විසින් / විසින් / සඳහා / සමග / සමඟ / සම්බන්ධීකරණය

སྒྲག་ཏེ

drak té

කිරීම / මත / සමග / සමඟ / සම්බන්ධීකරණය

ཕྱོག་ལུ

chok lu

අතහැර / අවදි / ඉහත / කිරීම / නැඟිට / දක්වා / දක්වා / මත / විසින් / විසින් / සඳහා / සමග / සමඟ / සම්බන්ධීකරණය

རྩུན་ཚོ

tsün tsö

කිරීම / දක්වා / මත / විසින් / සඳහා / සමග / සමඟ / සම්බන්ධීකරණය

සම්බාහන *verb*

samabaāhana

རྩེས་རྟོག་བཀལ་ནི

tsemo tok kel ni

རྒྱས་འཕུར་རྒྱབ་ནི

hum pur kyap ni

ཐེབས་བཟོ་སྦེ་སྐབ་ནི

tep zo té lap ni

འཕུར་མཉེད

pur nyé

རྒྱས་འཕུར

hum pur

සම්භවය *noun*

samabhavaya

འགོ་བཙུགས།

go tsuk

ආරම්භක / පදනම / සම්භවය / හඳුන්වා / හැඳින්වීම

རྒྱུ་ཁུངས།

gyü khung

ආරම්භක / සම්භවය

འབྱུང་ཁུངས།

jung khung

ආරම්භක / උල්පත / මූල / මූලාශ්රය / සම්භවය

མི་ཁུངས།

mi khung

ආරම්භක / තේමාව / ද්රව්ය / විෂය / වස්තුව / සම්භවය / සිවිල්

සම්භාව්ය *adj*

samabhaāvaya

ངར་ཁྱུན་གྱི

ngar khyün gyi

ར་བ

rap

དཔེ་ཡང་དག

pé yang dak

සම්භාව්ය / සම්භාව්ය

ཁྱད་འཕགས།

khyé pak

වෙනස / සම්භාව්ය

ཁུངས་དག་གི

khung dak gi

ཁུངས་དག

khung dak

གལ་ཆེ་ཤོས་ཀྱི

gel ché shö kyi

དང་ཕྱི

dang pü

පැරණි / පරණ / පැනීම / සම්භාව්ය

ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི

khyé du pak pé

අක්රමවත් / අසාමාන්ය / ඉස්තරම් / උත්කෘෂ්ට / විශිෂ්ට / විශිෂ්ඨ / සම්භාව්ය / හොඳම

དཔེ་ཡང་དག

pé yang dak

සම්භාව්ය / සම්භාව්ය

සම්මත *noun*

samamata

དགོས་འདོད་ཚད་གཞི

gö ngé tsé zhi

རྩྭ

tsül

བཙི་ཐང

tsi tang

ཚད་གཞི

tsé zhi

ඒකකය / ත්රිපිටකය / සම්මත

གནས་ཚད

né tsé

පෙළ / අභ්යවකාශ / කාමරය / තත්ත්වය / තත්වය / රිද්මය / පරිමාණ / පියවරක් / සම්මත / ස්ථානය

གོམས་གཤིས

gom shi

පුරුද්ද / සම්මත

འགྲོ་ལུགས

dro luk

උත්සවය / ක්රියාවලිය / පොදු / සුපුරුදු / සාමාන්ය / සම්මත

སྒྲིག་སྒྲིམས

drik trim

ལམ་ལུགས

lam luk

ක්රමය / පද්ධතිය / මාර්ග / විද්යා / සම්මත / ප්රවණතාව / ප්රවනතාව

සම්මන්ත්රණය *noun*

samamanataraṇaya

ཞལ་འཛོམས

zhel dzom

සමූළුව / සම්මේලනය / සම්මන්ත්රණය / සැසිය / සැලෝන් / රැස්වීම

རེ་བ་འགྲུབ་ནི

rewa drup ni

තරග / සමූළුව / සම්මේලනය / සම්මන්ත්රණය / සැසිය / රැස්වීම

རྩེད་འགན

tsé dren

ලීග් / තරග / තරගකාරිත්වය / තරඟය / සමූළුව / සම්මේලනය / සම්මන්ත්රණය / සැසිය / රැස්වීම

འདོད་པ་བསྐང་ནི

dö pa kang ni

තරග / සමූළුව / සම්මේලනය / සම්මන්ත්රණය / සැසිය / රැස්වීම

བསུ་ལེན་འབད་ནི

su len bé ni

තරග / සමූළුව / සම්මේලනය / සම්මන්ත්රණය / සැසිය / රැස්වීම

ངོ་འགྲུབ

ngo tré

සමූළුව / සම්මේලනය / සම්මන්ත්රණය / සැසිය / රැස්වීම

འཛོམས་འདུ

dzom du

කොංග්රසය / සමූළුව / සම්මේලනය / සම්මන්ත්රණය / සැසිය / රැස්වීම

གྲོས་བསྟུན

drö tün

ජනමත / සමූළුව / සම්මේලනය / සම්මන්ත්රණය

གྲོས་ཚོགས

drö tsok

සමූළුව / සම්මේලනය / සම්මන්ත්රණය / පාර්ලිමේන්තු

གྲོས་འཛོམས

drö dzom

උපදේශනය / සම්මන්ත්රණය

གྲོས་བསྡུའི་ཞལ་འཛོམས

drö dü zhel dzom

འགན་ནི

dren ni

තරග / සමූළුව / සම්මේලනය / සම්මන්ත්රණය / සැසිය / රැස්වීම

ཟད་འགྲོ་ཐ་བུ

zé dro ta bu

තරග / සමූළුව / සම්මේලනය / සම්මන්ත්රණය / සැසිය / රැස්වීම

සම්මේලනය *noun*

samamaelanaya

གྲོས་བསྟུན

drö tün

ජනමත / සමූළුව / සම්මේලනය / සම්මන්ත්රණය

རེ་བ་འགྲུབ་ནི

rewa drup ni

තරග / සමූළුව / සම්මේලනය / සම්මන්ත්රණය / සැසිය / රැස්වීම

ཞལ་འཛོམས

zhel dzom

සමූළුව / සම්මේලනය / සම්මන්ත්රණය / සැසිය / සැලෝන් / රැස්වීම

ཟད་འགྲོ་ཐ་བུ

zé dro ta bu

තරග / සමූළුව / සම්මේලනය / සම්මන්ත්රණය / සැසිය / රැස්වීම

རྩེད་འགན

tsé dren

ලීග් / තරග / තරගකාරිත්වය / තරඟය / සමූළුව / සම්මේලනය / සම්මන්ත්රණය / සැසිය / රැස්වීම

བསུ་ལེན་འབད་ནི

su len bé ni

තරග / සමූළුව / සම්මේලනය / සම්මන්ත්රණය / සැසිය / රැස්වීම

འཛོམས་འདུ

dzom du

කොංග්රසය / සමූළුව / සම්මේලනය / සම්මන්ත්රණය / සැසිය / රැස්වීම

གྲོས་ཚོགས

drö tsok

සමූළුව / සම්මේලනය / සම්මන්ත්රණය / පාර්ලිමේන්තු

འགན་ནི

dren ni

තරග / සමූළුව / සම්මේලනය / සම්මන්ත්රණය / සැසිය / රැස්වීම

འདོད་པ་བསྐང་ནི

dö pa kang ni

තරග / සමූළුව / සම්මේලනය / සම්මන්ත්රණය / සැසිය / රැස්වීම

ངོ་འགྲུབ

ngo tré

සමූළුව / සම්මේලනය / සම්මන්ත්රණය / සැසිය / රැස්වීම

සමාගම *noun*

samaāgama

ཚོང་ལས

tsong lé

අනියම් / රැකියා / දෙයක් / වැඩ / වස්තුව / ව්යාපාරය / ව්යාපාරික / ව්යාපාරයක් / සමාගම / ස්ථිරව / ප්රියතම

ཆ་རྒྱས

cha rok

පක්ෂව / යෝජනාව / මිතුරා / සංගමයේ / සංසදය / සමාගම / සමාජය / සහාය / සහකාරිය / සහෝදරයා / ස්ථාවර

སྒྲིང་སྒྲིང

dring dring

ඉක්මන් / ලොක්කි / නිරෝගී / ඝන / දෘඪ / දුෂ්කර / බලවත් / බලසම්පන්න / බලහත්කාරයෙන් / වේගවත් / විදුලිබල / ශක්තිය / ශක්තිමත් / සමාගම / ස්ථිරව / ප්රචණ්ඩ / ප්රචණ්ඩත්වය / ප්රබලතාවය

མཉམ་སྡོད

nyam dö

සංගමයේ / සංසදය / සමාගම / සමාජය / ස්ථාවර

ཏན་ཏན

ten ten

අයිතිය / ආරක්ෂක / ආරක්ෂිත / ආරක්ෂිත / ආරක්ෂිතව / උචිත / කෙලින්ම / ඝන / බලවත් / බලසම්පන්න / නිවැරදි / නිරවද්යතාව / ශක්තිමත් / නිසැකවම / නිසැකවම / සුදුසු / සමාගම / ස්ථිරව / හරියටම

འཕྲད་སྡེ

trap dé

සංගමයේ / සංසදය / සමාගම / සමාජය / ස්ථාවර

ཚོང་སྡེ

tsong dé

මෙහෙයුම / සංගමය / සංගමයේ / සංසදය / සමාගම / සමාජය / ස්ථාවර

མི་ཚོགས

mi tsok

අඩුක්කුව / පොකුරු / කල්ලියක් / කල්ලියට / සංගමයේ / සංච / සංසදය / සමාගම / සමාජය / සමූහයක් / ස්ථාවර

སཱམཱજય *noun*

samaājaya

རྟས་ཐག་སེའུ་མེ་རྟོག་ཏིས་གི་རི་མ་ཁ

té tak seu mé tok tasi gi ri m

ཚང་འགྲུལ / ཚོགས་ཁྲིད / ཚོགས་ཁ

ཚོང་རྡེ

tsong dé

ཚོགས་ཁ / ཚོགས་ཁ / ཚོགས་ཁ / ཚོགས་ཁ / ཚོགས་ཁ / ཚོགས་ཁ / ཚོགས་ཁ / ཚོགས་ཁ

རྟས་ཐག་ཁ

té tak

ཚོགས་ཁ / ཚོགས་ཁ / ཚོགས་ཁ / ཚོགས་ཁ

ཚོགས་ཁ / ཚོགས་ཁ / ཚོགས་ཁ / ཚོགས་ཁ

ཚོ་ཁ

tsok pa

ཚོགས་ཁ / ཚོགས་ཁ / ཚོགས་ཁ / ཚོགས་ཁ / ཚོགས་ཁ / ཚོགས་ཁ / ཚོགས་ཁ / ཚོགས་ཁ

རྟས་ཐག

té tak

ཚོགས་ཁ / ཚོགས་ཁ / ཚོགས་ཁ / ཚོགས་ཁ

ཚོགས་ཁ / ཚོགས་ཁ / ཚོགས་ཁ / ཚོགས་ཁ

ཚོ་ཁ

dé khang

ཚོགས་ཁ / ཚོགས་ཁ / ཚོགས་ཁ

ཚ

tsong

ཚ / ཚ / ཚ / ཚ / ཚ / ཚ / ཚ / ཚ

སྒོ་བསྡམ་ནི།
go dam ni
ཕན / བཟཱ / བཟན་ / ཐཱིཔ

ཐཱིཔ
verb
samaīpa

མཇུག་བསྡུ་ནི།
juk du ni
ཕ་ཝ་ནཱ / ཕན / ནཏ / ནཝ་ཏ་ཝ / ནཝ་ཏ་ཝ / ཕ / ཐཱིཔ

མཇུག་སྡོམ་འབད་ནི།
juk dom bé ni
ཕ / ཐཱིཔ

སྦོ་ལོག་ཁར
bo lok khar
ཕ / ཐཱིཔ

འཆམ་ཤོས
cham shö
ཕ / ཐཱིཔ

གཅད་ནི།
ché ni
ཕ / ཐ / ཐཱིཔ

བསྡམས་བསྡམས
dam damsapa
ཐ / ཐཱིཔ

བསྡམ་ནི།
dam ni
ཕ / ཏ / ཐ / ཐཱིཔ

འབྲེལ་ཐག་ཉེ་བའི
drel tak nyé bé
ཕ / ཐཱིཔ

དྲན་ཤེས་རྒྱ
dren shé kyi
ཕ / ཐཱིཔ

ཉེ་ཤོས
nyé shö
ཕ / ཐཱིཔ

ཧ་ལམ་འདྲ་བའི
ha lam drawé
ཕ / ཐཱིཔ

གཞན་མ་ཤོང་པ
zhen ma shong pa
ཐ / ཐཱིཔ

ལག་པ་དམ་དྲགས
lagpa dam drak
ཕ / ཐཱིཔ

གསང་བའི
sangwé
ཕ / ཏ / ཐ / ཐཱིཔ

ཐག་ཉེ་བའི
tak nyé bé
ཕ / ཐཱིཔ

ཚོང་ཁང་རྟ་བུ
tsong khang ta bu
ཕ / ཐ / ཐཱིཔ

བཙུམ་ནི།
tsum ni
ཕ / ཐ / ཐཱིཔ

གཟབ་གཟབ་རྒྱ
zap zap kyi
ཕ / ཐ / ཐཱིཔ

ཐ
noun
samaīpa

ཐ
ta
ཕ / ཐ / ཐ / ཐ

ཟཱུལ
noun
sarala

འཇམ་པ

jam pa

བཟུས་བཟུས

dü dü

ཨཌ / ཨ་ལོཀ / ཨ་ལོཀཝཏ / ཀུ་ཌཱ / ཁེཏ / ཅཱམ / ཌི་ལི་ཨེན / ཌཱ་ཏི་ཨེ / ནཱ་ཝ་ཌ་ཁ / ཟཱ་ལ / ཟུལ

ས་ཐང

sa tang

ཅཱམ / ཕ་ཅ / ཟཱ་ལ / ཟུ

གཞི་རྒྱང་གི

zhi kyang gi

ཅཱམ / ཟཱ་ལ

རྒྱ་ཐང

gya tang

ཅཱམ / ཕ་ཅ / ཟཱ་ལ / ཟུ

ཐང

tang

ཨ་ཌ / ལོ / ཅཱ / ཕ་ཅ / ཕ་ཅ / ཕ་ཅ / ཝ / ཟཱ / ཟ / ཟ

རྒྱས་སྲོས་མེད་པའི

gyé trö mé pé

ཅཱ / ཟ

ཉམ་ཆུང

nyam chung

ཅཱ / ཟ / ཟ / ཟ / ཟ / ཟ

ཉམ་ཆུང

nyam chung

ཅཱ / ཟ / ཟ / ཟ / ཟ / ཟ

ལྷ་དམན་པ

lo men pa

ཅཱ / ཟ

མཁས་པ་རང་མིན་པ

khé pa rang min pa

ཅཱ / ཟ

འཇམ་ཏོང་ཏོ་བཟོ་ནི

jam tong to zo ni

འཇམ་ཏོང་ཏོ

jam tong to

ཨ / ལ / ཨ / ཨ / ཨ

ཟཧཛ *adj*

sahaja

ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི

lhen kyé kyi

ཟཧཛ / ཟཧཛ

རང་བཞིན་ཀྱི

rang zhin gyi

ཐུན་ཕྱུད། / ཟཱམཱན་ཡ / ཟཧཛ / ཟ་ཝཱ་ཧཱ་ལིཀ

སྐྱེས་སྟོད་པས་ཀྱི

kyé top kyi

ཟཧཏཱིཀ *noun*

sahataika

འགན་ལེན

gen len

ཨཱ་ར་ཀ་ཥ / ཨ་ཙ / ཁ་ཙཔཏོ་ཝ / ཟཧཏཱིཀ

དཀར་དཀར་བཟོ་ནི

ten ten zo ni

ཏཧ་ཝ་ར / ནི་ཙ་ཡུམ / ཟཧཏཱིཀ

གཏམ་མ

ta ma

ཨཱ་ར་ཀ་ཥ / ཨ་ཙ / ཨ་ཀ་ཟ / ཟཧཏཱིཀ / ཕ་ར་ཏི་ཌཱ་ཝ / པོ་རོ་ཥ་ཏ་ཝ

སྲུང་སྐྱོབ

sung kyop

ཨཱ་ར་ཀ་ཥཱ / ཨཱ་ར་ཀ་ཥ་ཀ / ཨཱ་ར་ཀ་ཥི་ཏ / ཨཱ་ར་ཀ་ཥཱ་ཝ / ཨ་ཙ / ཤ་ཀ་ཝ་ར་ཎ / ནི་ཟ་ཀ་ཝ་ཙ / ཟཧཏཱིཀ

ཉེན་སྲུང

nyen sung

ཨཱ་ར་ཀ་ཥཱ / ཨཱ་ར་ཀ་ཥ་ཀ / ཨཱ་ར་ཀ་ཥི་ཏ / ཨཱ་ར་ཀ་ཥཱ་ཝ / ཨ་ཙ / ཤ་ཀ་ཝ་ར་ཎ / ར་ཀ་ཥ་ཎ / ར་ཀ་ཥ་ཎ / ནི་ཟ་ཀ་ཝ་ཙ / ཟཧཏཱིཀ

ཉེན་ལེན

nyen len

ཨཱ་ར་ཀ་ཥ་ཀ / ཨ་ཙ / ཟཧཏཱིཀ

ཉེན་ཁ་ལེན་ནི

nyen kha len ni

ཉེན་བཅོལ་འབད་ནི

nyen chöl bé ni

ཁས་ལེན་ནི

khé len ni

ཅཀཨ / ཕི་ཌི་ཁ་ཅཱི་མཏ / ནཥ / ཟཧཏཱིཀ

ཁས་ལེན་འབད་ནི

khé len bé ni

ཕི་ཌི་ཁ་ཅན / ཟཧཏཱིཀ

བདེ་སྲུང

dé sung

ཨཱ་ར་ཀ་ཥ་ཀ / ཨཱ་ར་ཀ་ཥི་ཏ / ཨཱ་ར་ཀ་ཥཱ་ཝ / ཨ་ཙ / ནི་ཟ་ཀ་ཝ་ཙ / ཟཧཏཱིཀ

ཁས་ལེན

khak len

ཨཱ་ར་ཀ་ཥ་ཀ / ཨ་ཙ / ཟཧཏཱིཀ

ཟཧཏཱ་ཁ *noun*

sahabhaāgai

གྲང་གཏོག

drang tok

ཟཧཏཱ་ཁ / ཟཧཏཱ་ཁ་ཏཱ་ཝ

གྲལ་གཏོག

drel tok

ཕི་ཝི་ཐུམ / ཟཧཏཱ་ཁ / ཟཧཏཱ་ཁ་ཏཱ་ཝ / ཕ་ར་ཝཻ་ཤ

ཟཧཏཱ་ཁ་ཏཱ་ཝ *noun*

sahabhaāgaitavaya

གྲང་གཏོག

drang tok

ཟཧཏཱ་ཁ / ཟཧཏཱ་ཁ་ཏཱ་ཝ

གྲལ་གཏོག

drel tok

ཕི་ཝི་ཐུམ / ཟཧཏཱ་ཁ / ཟཧཏཱ་ཁ་ཏཱ་ཝ / ཕ་ར་ཝཻ་ཤ

ཟཧཏཱ་ཁ *noun*

sahabhaāgaī

གྲང་སུ་གཏོག་མི

drang su tok mi

གྲལ་གཏོག་པ

drel tok pa

རྒྱལ་ཁར་གཏོག་མི

gyel khar tok mi

ཟཧཡཱོ་ག *verb*

sahayaeāgaya

རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི

gyap kyor bé ni

ཕ་ཀ་ཥ / ཥཀ་ཏ / ཏཱ་ཀ / ཏཱ་ཀ་ཏ / ཟཧཱ་ཡ / ཟཧཡཱོ་ག

ཆ་རོག་འབད་ནི

cha rok bé ni

ཕ་ཀ་ཥ / ཟཧཱ་ཡ / ཟཧཡཱོ་ག

གྲོག་རམ

drok ram

ཕ་ཀ་ཥ / ཡོ་ཛ་ནཱ་ཝ / ཌཱ་ཡ་ཀ་ཏ་ཝ / ཟཧཱ་ཡ / ཟཧཡཱོ་ག

གྲོག་རམ་བྱིན་ནི

drok ram jin ni

ཕ་ཀ་ཥ / ཟཧཱ་ཡ / ཟཧཡཱོ་ག

རྒྱབ

gyap

ཨཱ་པ་ས / ཕ་ཀ་ཥ / ཕི་ཏཱ་པ་ཝ / པ་ས་ཏ་ཝ / ཟཧཱ་ཡ / ཟཧཡཱོ་ག

རྒྱབ་སྐྱོར

gyap kyor

ཕ་ཀ་ཥ / ཟཧཱ་ཡ / ཟཧཡཱོ་ག

རྒྱབ་ཐག

gyap tak

ཕ་ཀ་ཥ / ཟཧཱ་ཡ / ཟཧཡཱོ་ག

བཏེག་གསོ་དངུལ

tek so ngül

ཕ་ཀ་ཥ / ཟཧཱ་ཡ / ཟཧཡཱོ་ག

གཟུང་རྟེན

zung ten

ཕ་ཀ་ཥ / ཟཧཱ་ཡ / ཟཧཡཱོ་ག

རྐང་རྟེན

kang ten

ཕ་ཀ་ཥ / ཟཧཱ་ཡ / ཟཧཡཱོ་ག

བཏེག་ནི

tek ni

ཨཱ་ལོ་ཀ་ཝཏཱི / ཕ་ཀ་ཥ / ཟཧཱ་ཡ / ཟཧཡཱོ་ག

བཏེག་སྐྱོར

tek kyor

ཕ་ཀ་ཥ / ཟཧཱ་ཡ / ཟཧཡཱོ་ག

གསོ་ནི

so ni

ཕ་ཀ་ཥ / ཟཧཱ་ཡ / ཟཧཡཱོ་ག

ལག་རྟེན་ཏ་བུ

lak ten ta bu

ཕ་ཀ་ཥ / ཟཧཱ་ཡ / ཟཧཡཱོ་ག

ཁུངས

khung

ཕ་ཀ་ཥ / ཟཧཱ་ཡ / ཟཧཡཱོ་ག

རྒྱབ་ཐག་ རྒྱབ་རྟེན

gyap tak gyap ten

ཕ་ཀ་ཥ / ཟཧཱ་ཡ / ཟཧཡཱོ་ག

ཟཧལཀ་ཥ་ཎ་ཡ *noun*

sahalakaṣaṇaya

ཆོས་རྟགས

chö tak

ནད་རྟགས

né tak

ཅ་རིཏ / ཟཾ་ཀེ་ཏ་ཝ / ཟཧལཀ་ཥ་ཎ་ཡ

ཟཧལ་ *noun*

sahala

ཆུམ

chum

འབྲས

dré

ཟཧ་ཟ་ར་ཡཻ *noun*

sahasarayae

སྟོང་འཁོར་ལོ་ཡུན

tong khor lo yün

ལོ་སྟོང་གི་དུས་ཡུན

lo tong gi dü yün

ལོ་སྟོང

lo tong

ཟཧཱ་ཡ *noun*

sahaāya

ཕན་གྲོགས

pen drok

ཕ་ཀ་ཥ / ཟཧཱ་ཡ

ཕན་བཏགས་ནི

pen tak ni

ཕ་ཀ་ཥ / ལཱ་ཧ་ཡ / ཟཧཱ་ཡ / ཕ་ར་ཏི་ལཱ་ཧ

ཕན་འདེབས

pen dep

ཕ་ཀ་ཥ / ཌཱ་ཡ་ཀ་ཏ་ཝ / ཟཧཱ་ཡ

ཕན་འདེབས་འབད་ནི

pen dep bé ni

ཕ་ཀ་ཥ / ཟཧཱ་ཡ

ཆ་རོག

cha rok

ཕ་ཀ་ཥ / ཡོ་ཛ་ནཱ་ཝ / མི་ཏ་ཨ་ར / ཟཾ་ག་མ་ཡེ་ནི / ཟཾ་ཟ་ད་ཡ / ཟ་མ་ག་ཨ་ཏ / ཟ་ཧ་ཡ / ཟ་ཧ་ཀཱ་ར་ཡ / ཟ་ཧཱ་ད་ར་ཡ / ཟ་ཧ་ཝ་ར / ཟ་ཏ་ཝ་ར

གསོ་ནི

so ni

ཕ་ཀ་ཥ / ཟཧཱ་ཡ / ཟཧཡཱོ་ག

བཏེག་སྐྱོར

tek kyor

ཕ་ཀ་ཥ / ཟཧཱ་ཡ / ཟཧཡཱོ་ག

བཏེག་ནི

tek ni

ཨཱ་ལོ་ཀ་ཝཏཱི / ཕ་ཀ་ཥ / ཟཧཱ་ཡ / ཟཧཡཱོ་ག

བཏེག་གསོ་དངུལ

tek so ngül

ཕ་ཀ་ཥ / ཟཧཱ་ཡ / ཟཧཡཱོ་ག

གཟུང་རྟེན

zung ten

ཕ་ཀ་ཥ / ཟཧཱ་ཡ / ཟཧཡཱོ་ག

རྒྱབ་ཐག་ རྒྱབ་རྟེན

gyap tak gyap ten

ཕ་ཀ་ཥ / ཟཧཱ་ཡ / ཟཧཡཱོ་ག

རྒྱབ་ཐག

gyap tak

ཕ་ཀ་ཥ / ཟཧཱ་ཡ / ཟཧཡཱོ་ག

རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི

gyap kyor bé ni

ཕ་ཀ་ཥ / ཥཀ་ཏ / ཏཱ་ཀ / ཏཱ་ཀ་ཏ / ཟཧཱ་ཡ / ཟཧཡཱོ་ག

རྒྱབ་སྐྱོར

gyap kyor

ཕ་ཀ་ཥ / ཟཧཱ་ཡ / ཟཧཡཱོ་ག

ཕན་ནི

pen ni

ཕ་ཀ་ཥ / ཟཧཱ་ཡ

གྲོག་རམ་བྱིན་ནི

drok ram jin ni

ཕ་ཀ་ཥ / ཟཧཱ་ཡ / ཟཧཡཱོ་ག

ཁུངས

khung

ཕ་ཀ་ཥ / ཟཧཱ་ཡ / ཟཧཡཱོ་ག

ཁྲོགས་རམ

drok ram

ཕན་ཚུན / ཡོཔ་ཐབ / ཌ་ཡཀཏ་ཝཡ / ཝཧཱ་ཡ / ཝཧ་ཡཱོ་ག

ཁྲོགས་རམ་འབད་ནི

drok ram bé ni

ཕེཊ / ཨ་ཌི་ཡ་ཏ / ཕན་ཚུན / ཝཧ་ཡ

ལཱཀ་རྟེན་ཏ་བུ

lak ten ta bu

ཕན་ཚུན / ཝཧ་ཡ / ཝཧ་ཡཱོ་ག

ཀཱང་རྟེན

kang ten

ཕན་ཚུན / ཝཧ་ཡ / ཝཧ་ཡཱོ་ག

ལ་འབད་མི

la bé mi

ཕན་ཚུན / ཝཧ་ཡ

ཕན

pen

ཕན་ཚུན / ཝཧ་ཡ

རོགས་རམ་འབད་ནི

rok ram bé ni

ཕན་ཚུན / ཝཧ་ཡ

ཕན་པ

pen pa

ཕན་ཚུན / ལཱཧ་ཡ / ཝཧ་ཡ / ཕ་རཏི་ལཱཧ

ཚ་རོགས་འབད་ནི

cha rok bé ni

ཕན་ཚུན / ཝཧ་ཡ / ཝཧ་ཡཱོ་ག

རུཔ

rup

ཕན་ཚུན / ཝཧ་ཡ

རྒྱཔ

gyap

ཨ་པཐུ / ཕན་ཚུན / པི་ཏུ་པཐ / པཐུ་ཕ་ཡ / ཝཧ་ཡ / ཝཧ་ཡཱོ་ག

རོགས་རམ

rok ram

ཕན་ཚུན / ཝཧ་ཡ

རབ་རུཔ་འབད་ནི

rap rup bé ni

ཕན་ཏོགས་ནི

pen tok ni

ཕན་ཚུན / ཝཧ་ཡ

ཕན་ཏོགས

pen tok

ཨ་ཤཱི་ཝཱ་དཡ / ཕན་ཚུན / ལཱཧ་ཡ / ཝཧ་ཡ / ཕ་རཏི་ལཱཧ

ཝཧ་ཡ་ཀ — noun

sahaāyaka

ལྷན་ཐབས་འཕྲུལ་ཆས

lhen tap trül ché

ལྭ་རོགས

la rok

བྱ་ཚིག་གི་ཚིག་གྲོགས

ja tsik gi tsik drok

རྡོང་གྲོགས

dong drok

ལྷན་ཐབས

lhen tap

ཨ་ཏི / ཏཝ་ཏཝ་ཏཏ / ཝཧ་ཡ་ཀ / ཕ་ལས

ཝཧོ་ཏ་ར་ཏ་ཝ་ཡ — noun

sahaeādaratavaya

མཐུན་ཚོགས

tün tsok

ཊི་ཎ / ཝཾ་ག་ཡེ / ཝཧ་ཡ་ཏ་ཏ / ཧ་ཝུ་ལ

མཛའ་བཤེ

dza tsé

ཝཧོ་ད་ར་ཡ — noun

sahaādarayaā

ནུ་ཁུང

nu chung

ཕོ་ཁ་ནམ

po ganam

ལྷ་མཐུན

lo tün

ཝཧ་ཡ / ཝཧ་ཡ

འཕྲུལ་རོགས

drül rok

ཝཧ་ཡ / ཝཧ་ཡ

བདག་འཛིན་འཕགས་མི

dandzin tap mi

ཝཧ་ཡ / ཝཧ་ཡ

ཚ་རོགས

cha rok

ཕན་ཚུན / ཡོཔ་ཐབ / ཏི་ཏུ་ཤ / ཝཾ་ག / ཝཾ་ཝ / ཝཧ་ཡ / ཝཧ་ཡ / ཝཧ་ཡ

སྡོད་ས

dö sa

ཨཿཡ་ཝ་ཀཱ་ཤ / ཁ་མ་ར་ཝ / ཁིཾ་ / ཏཏ་ཏ་ཝ / པས / ས་ཏཱ་ན

སྡོད་ཁྱིམ

dö khyim

ཁ་མ་ར་ཝ / ཁིཾ་ / ཏཏ་ཏ་ཝ / པ་ཌཾ་ཅི་ / མ་ལི་ཁཱ་ཝ / ནཱ་ཝ་ཏཱ་ཡཱ / པས / ཟ་ཧཱ་ཝེ / ས་ཏཱ་ན

ཆཱཀ་ཡུལ

chak yül

ཨཿཡ་ཝ་ཀཱ་ཤ / ཁ་མ་ར་ཝ / ཏཏ་ཏ་ཝ / ས་ཏཱ་ན

ཆཱཀ་ཀཱན་ནེ

chak né

ཨཿཡ་ཝ་ཀཱ་ཤ / ཁ་མ་ར་ཝ / ཏཏ་ཏ་ཝ / ས་ཏཱ་ན

ཁང་མིག

khang mik

ཁ་མ་ར་ཝ / མཎ་ཌ་པ་ཡ / ས་ཏཱ་ན

འཛོ་ཁམས

tso kham

པཙ་ཡ / ཏཏ་ཏ་ཝ / ཏཏ་ཏ་ཝ / ས་ཏཱ་ན / ཟློ་ཁ

ཁང་མིག ཐུ་མིག ས་སྟོང་

khang mik go mik sa tong

ཁ་མ་ར་ཝ / ཏཏ་ཏ་ཝ / ས་ཏཱ་ན

གཡོག ལ

yok la

ཁ་མ་ར་ཝ / ཁིཾ་ / ཏཏ་ཏ་ཝ / པས / ས་ཏཱ་ན

རྟག་རིག ནག་རིག

tak tik nak tik

ཨཿཡ་ཝ་ཀཱ་ཤ / ཁ་མ་ར་ཝ / ཏཏ་ཏ་ཝ / ས་ཏཱ་ན

ཁང་མིག ཐུ་མིག

khang mik go mik

ཨཿཡ་ཝ་ཀཱ་ཤ / ཁ་མ་ར་ཝ / ཏཏ་ཏ་ཝ / ས་ཏཱ་ན

ཞེལ་འཛོམས་ཁང་

zhel dzom khang

ཁ་མ་ར་ཝ / ས་ཏཱ་ན

ཞབས་རྟོག་ལྡེ་བ

zhap tok tewa

ཡང་པ་དེ་རྩོ་བ

yang pé tsorwa

ཨཿཡ་ཝ་ཀཱ་ཤ / ཁ་མ་ར་ཝ / ཏཏ་ཏ་ཝ / ས་ཏཱ་ན

གནས་སྟངས

né tang

པཙ་ཡ / ཨཿཡ་ཝ་ཀཱ་ཤ / ཨ་ནི་ཡཱ་མ་ / ཨ་ཏཱ་ཏ / ཨ་ཀཱ་ཤ་ཡ / ཁ་མ་ར་ཝ / ཅ་རི་ཏ / ནོ་ཙ་ཝཱ་ཡ / ཏཏ་ཏ་ཝ / ཏཏ་ཏ་ཝ / ཏོ་མ་ཝ / དཔ་ཡཀ / ཌ་ཏ་ཝ / ཝཱ་ཅ / ཝཱ་ཡུ་གཱོ་ལ་ཡེ / ཁ་ཤ / ཝ་ས་ཏུ་ཝ / ཝི་ཡཱ་པ་ཤ / ཝི་ཡཱ་པ་ཤ་ཡ་ཀ / ཝ་ཀ་ཎ / པ་ཤ་ཡ / ས་ཏཱ་ན / ས་ཝ་ཤ་ཡ་ཀ / ས་ཝ་ཧཱ་ཝ / པ་ཧ་ཡ / པ་ཏ་ཡ་ཏཾ / པ་ཤ་ཎ

འཕོལ་ཐོབ་པ

tsöl top pa

ཨཿཡ་ཝ་ཀཱ་ཤ / ཁ་མ་ར་ཝ / ཏཏ་ཏ་ཝ / ས་ཏཱ་ན

ནམ་མཁའ

nam kha

ཨཿཡ་ཝ་ཀཱ་ཤ / ཁ་མ་ར་ཝ / ཏཏ་ཏ་ཝ / ས་ཏཱ་ན

འཁྲོད་ཁམས

trö kham

པཙ / ཏཏ་ཏ་ཝ / ཏཏ་ཝ / ས་ཏཱ་ན

ས་ཚིག

sa tsik

ས་སྟོང་

sa tong

ཨཿཡ་ཝ་ཀཱ་ཤ / ཁ་མ་ར་ཝ / ཏཏ་ཏ་ཝ / ས་ཏཱ་ན

ས་གནས

sa né

ཨཿཡ་ཝ་ཀཱ་ཤ / ཀ་ལཱ་པ་ཡ / ཀ་ལཱ་པ་ཡེ / ཁ་མ་ར་ཝ / ཁ་ཥེ་ཏྲ / ཁིཾ་ / ཏཏ་ཏ་ཝ / པཱྲ་ཐི་བཱི / ཧཱུ་མི་ཡ / ཨ་ཅི / པས / ས་ཏཱ་ན / ཕ་རྡེ་ཤ་ཡེ

ས་ཁོང

sa khong

ཨ་ཌི་ཡ་ར / ཨཿཡ་ཝ་ཀཱ་ཤ / ཨ་ཌཾ / ཀ་ལཱ་པ་ཡ / ཀ་ལཱ་པ་ཡེ / ལོ་ཀ / ཁ་མ་ར་ཝ / ཁ་ཥེ་ཏྲ / ཛཱ་ཏི་ཡ / ར་ཝེ / ཏཏ་ཏ་ཝ / ད་ཀྱཾ / དཔ་ཤ་ན / ཧཱུ་མི་ཡ / ས་ཏཱ་ན / ཕ་རྡེ་ཤ་ཡེ

ས་གོ

sa go

ཨཿཡ་ཝ་ཀཱ་ཤ / ཀ་ལཱ་པ་ཡེ / ཁ་མ་ར་ཝ / ཁ་ཥེ་ཏྲ / ཏཏ་ཏ་ཝ / ཧཱུ་མི་ཡ / ས་ཏཱ་ན / ཕ་རྡེ་ཤ་ཡེ

ས་ཕྱོག

sa chok

ཨཿཡ་ཝ་ཀཱ་ཤ / ཁ་མ་ར་ཝ / ཏཏ་ཏ་ཝ / ས་ཏཱ་ན

ཡང་པ

yang pa

ཨཿཡ་ཝ་ཀཱ་ཤ / ཁ་མ་ར་ཝ / ཏཏ་ཏ་ཝ / ས་ཏཱ་ན

གནས

né

ཁ་མ་ར་ཝ / ཁིཾ་ / ཏཏ་ཏ་ཝ / མ་ལི་ཁཱ་ཝ / པས / ཟ་ཧཱ་ཝེ / ས་ཏཱ་ན

ས་ཏཱ་པ་ན་ཡ *verb*

sathaāpanaya

གོ་ཀ་ནས་ཟླ་བུ

go né ta bu

ཧ་ཏ / ཨ་ཟ་ས / མ་ཧཱ / ས་ཏཱ་པ་ན་ཡ / ཕ་རྡ་ཧཱ་ན

བཀའ་ནི

kel ni

ཁ་ཁིཾ / ཏ་ཕ་ཡ་ཨ / ཕ་ཅ་ཝ་ཡ / ས་ཏཱ་པ་ན་ཡ

བཀླ་བཞག་འབད་ནི

ko zhak bé ni

ཀ་ར་ན / ཏ་ཕ་ཡ་ཨ / ཏ་ཥ་པ་ཏ་ན / ས་ཏཱ་པ་ན་ཡ

བཙུག་ནི

tsuk ni

ཁ་ཁིཾ / ཕ་ཕ་ཡ / ཕ་ཧ་ཝ / པ་ཏ་ཝ / ན་ས / ས་ཏཱ་པ་ན་ཡ / ཨ་ན་ན་ཏ

བཙུག་ས

tsuk sa

བཀླ་བཞག ཁྲི་འདོན

ko zhak tri dön

ས་ཏཱ་ཝ་ར *noun*

sathaāvara

ཆ་རོག

cha rok

པ་ཀ་ཥ་ཝ / ཡོ་ཛ་ན་ཝ / ཁ་ཏ་ཡ / ས་ཁ་ཡ་ཡེ / ས་ཁ་ཡ / ས་ཁ་ཡ / ས་ཁ་ཡ / ས་ཧཱ / ས་ཧ / ས་ཧ་ཀ་ཝ / ས་ཧ་ཡ / ས་ཧ / ས་ཧ / ས་ཧ

ཟ་པ་ཡི་སི *adj*

sapayaisai

ཁ་ཚ

kha tsa

ཟངས / ཟ་པ་ཡི་སི

ཟ་པ་རྴ *verb*

saparaśa

སྦྱར་ནི

jar ni

ཞུ་ཡི་མ / ཟ་པ་རྴ

རེག་ནི

rek ni

ཀླ་ཤོ / ཨ་ཏ་ཀ་ཡཱ / ཏ་ར་ག / ཟ་པ་རྴ

མཐུད་ནི

tü ni

ཏ་ར་ག / ཟ་པ་རྴ / ལིན་ཀ

འདོག་ནི

dok ni

འཕེལ་བ་བཞག་ནི

drelwa zhak ni

ཟ་ཕ་ཊི་ཀ *noun*

saphaṭaika

ཁུ་ཤེལ

chu shel

ཀ་རི་ཊ་ལ / ཟ་ཕ་ཊི་ཀ

ཤེལ

shel

ཀཱ་ཌ་པ་ཏ / ཀ་རི་ཊ་ལ / ཀ་ལ་ཤ / ཟ་ཕ་ཊི་ཀ

ཤེལ་རྡོ

shel do

ཀ་རི་ཊ་ལ / ཏི་རུ་ཝ་ནཱ / ཟ་ཕ་ཊི་ཀ

ཟ་མཱ་ར་ཀ *noun*

samaārakaya

དྲན་རྟེན

dren ten

ཀུ་ཤ་ལ་ཡ / ཟ་མཱ་ར་ཀ

རྒྱལ་ཁབ་བཀྲི་རྒྱལ་རབས་གང་རྗེས་དྲན་ཤུ

gyel khap kyi gyel rap nang j

སྲོལ་རྟེན

söl ten

མི་ཡོངས་གཤགས་ཅན་ཁྲི་རྗེས་ལུ་དྲན་པའི

mi yong drak chen tsu jé su

ས་བྷཱ་ཝ *noun*

savabhaāvaya

གཤིས་རྒྱུ

shi gyü

ཚུལ / ནོར་བཅོས / ཟངས / ས་བྷཱ་ཝ

གཤིས་ལུགས

shi luk

ཤེས་ཡཱ་ཅ / ཚུལ / ནོར་བཅོས / ས་བྷཱ་ཝ / ཕུ་ཐུ་ཎ

འཕྲིན་རྩེད་པ

trap tsé pa

ཚུལ / ནོར་བཅོས / ཟངས / ས་བྷཱ་ཝ

དཔྱེ་སྡེ

yé dé

ཕྱོགས / ཚོར་ཀ / ས་བྷཱ་ཝ / ཕ་རཝ་ཀ

དཔྱེ་བ

yewa

ཕྱོགས / ཨ་ཟ་མ་ན་ཏ་ཝ / ཀ་རྨ་ཡ / ཚུལ / ནོར་བཅོས / ཝེ་ན་ཨ / ཚོར་ཀ / ས་བྷཱ་ཝ / ཕ་རཝ་ཀ

ཡིན་འཇུ

yindru

ཚུལ / ནོར་བཅོས / ཟངས / ས་བྷཱ་ཝ

པར་ཡིག་ཡི་གུ

par yik yi gu

ཕྱོགས / ཚོར་ཀ / ས་བྷཱ་ཝ / ཕ་རཝ་ཀ

གཤིས་སྒྲོ

shi chö

ཕུ་ར་ཛ་ད / ས་བྷཱ་ཝ

དཔྱེ་ཁཱ་ཏ་ནཱ

yé khak yé nam

ཕྱོགས / ཚོར་ཀ / ས་བྷཱ་ཝ / ཕ་རཝ་ཀ

ཁྱད་རྣམ

khyé nam

ཕྱོགས / ཨ་ཡི་ཏ་ཡ / ཡཱ་ན་ཏ་ཀ / ཏ་ཏ་ཏ་ཝ / ཕ་ཛ་ཡ / ཕ་ཕ / ཚ་ཏ / ཟ་ཏ / ཟ་ཏ / ཚ་ཏ / ཟ་ཏ / ཟ་ཏ / ཟ

བཟོ་དཔྱིས།

zo yip

නිපැයුම / පෙනුම / ස්වරූපයක් / හැඩය

འབྱུང་ནི།

jung ni

පෙනී / ළඟා / එබ / වැටීම / විහිදීම / සිදු / ස්වරූපයක් / හැඩය

གྱང་ཁ

gyang kha

අංකය / බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ශක්තිය / සංඛ්‍යාව / ස්වරූපයක් / හැඩය / හිස / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය / ප්‍රබලතාවය

ཨང་ཡིག

ang yik

ස්වරූපයක් / හැඩය

ཆགས་ནི།

chak ni

ස්වරූපයක් / හැඩය

འདྲ་རིས

dra ri

ස්වරූපයක් / හැඩය

པར་རིས

par ri

පළඟ / සිතියම / සැලැස්ම / ස්වරූපයක් / හැඩය

གཟུགས་རིས

zuk ri

ස්වරූපයක් / හැඩය

གཟུགས་གཞི

zuk zhi

ස්වරූපයක් / හැඩය

ཨང་ཡིག ཨང་རྩིས

ang yik ang tsi

ස්වරූපයක් / හැඩය

ස්වසථාතාව *noun*

savasathataāva

ཚངས་སྦ་འགྲོད་བསྟེན

tsang dra trö ten

ස්වාභාවික *adj*

savabhaāvaika

སྐྱེས་ལུང་གི

kyé lung gi

མ་བཅོས་པའི

ma chö pé

རང་བཞིན་གྱི

rang zhin gyi

සුපුරුදු / සාමාන්‍ය / සහජ / ස්වාභාවික

རིགས་རྒྱུད་ཀྱི

rik gyü kyi

ཤ་རུས་གཅིག་པའི

sha rü chik pé

གཤིས་ལུགས་ཀྱི

shi luk kyi

བཅོས་མིན་གྱི

chö min gyi

ཨ་རྟག་ཏུ་ལུགས་ཀྱི

a tak ha luk kyi

සුපුරුදු / සාමාන්‍ය / ස්වාභාවික

ස්වේච්ඡා *adj*

savaecachaā

སྟོང་པར

tong par

ස්වේච්ඡා / ස්වේච්ඡාවෙන්

དགའ་མེད་སྒྲུལ་སྐྱོང

wang mé gül kyö

ස්වේච්ඡා / ස්වේච්ඡාවෙන්

ལྷ་མེད་པའི

la mé pé

ස්වේච්ඡා / ස්වේච්ඡාවෙන්

ཁས་བླངས་ཀྱི

khé lang kyi

ස්වේච්ඡා / ස්වේච්ඡාවෙන්

དང་འདོད་ཀྱི

dang dö kyi

ස්වේච්ඡා / ස්වේච්ඡාවෙන්

ස්වේච්ඡාවෙන් *adj*

savaecachaāvaena

ཁས་བླངས་ཀྱི

khé lang kyi

ස්වේච්ඡා / ස්වේච්ඡාවෙන්

ལྷ་མེད་པའི

la mé pé

ස්වේච්ඡා / ස්වේච්ඡාවෙන්

སྟོང་པར

tong par

ස්වේච්ඡා / ස්වේච්ඡාවෙන්

དགའ་མེད་སྒྲུལ་སྐྱོང

wang mé gül kyö

ස්වේච්ඡා / ස්වේච්ඡාවෙන්

དང་འདོད་ཀྱི

dang dö kyi

ස්වේච්ඡා / ස්වේච්ඡාවෙන්

ස්වෛරී *adj*

savaairaī

དབང་ཚད་ཆེ་ཤོས

wang tsé ché shö

རྒྱལ་མོ

gyel mo

ආදිපාදවරිය / රැජින / බිසව / ස්වෛරී

རྒྱལ་པོ

gyel po

རང་དབང་ཅན

rang wang chen

සාකච්ඡාව *verb*

saākacachaāva

བཤད་ཟོ་གཏང་ནི

shé to tang ni

කතාව / චැට් / සංවාදය / සාකච්ඡාව

ཟླ་སྒྲབ་ནི

lo lap ni

කතාව / සංවාදය / සාකච්ඡාව

སྒྲབ་ནི

lap ni

ඇමතුම / කියන්න / ගිහි / සාකච්ඡාව / හෙළි / ප්‍රකාශ

ཁ་འཐོན་ནི

kha tön ni

කතාව / සංවාදය / සාකච්ඡාව

སྒྲབ་རྩུག་ནི

lap tsuk ni

ཁ་སྒྲབ

kha lap

සංවාදය / සාකච්ඡාව

ལེགས་སྒྲར

lek jar

කතාව / කථාව / දිව / දේශන / භාෂා / භාෂාමය / භාෂාව / සාකච්ඡාව

ལེགས་སྒྲར་གཏང་ནི

lek jar tang ni

གསུང་བྲོས་གནང་ནི

sung drö nang ni

කතාව / සංවාදය / සාකච්ඡාව

ལོ་རྒྱུས

lo gyü

ඉතිහාසය / කතාව / කතාවකි / කථාව / තොරතුරු / මිථ්‍යාව / පුවත් / සාකච්ඡාව / ස්ටෝනි / හොඳයි / ප්‍රබුද්ධ

ཟླ་ཚིག གཏམ་སྒྲེང

lo tsik tam leng

සංවාදය / සාකච්ඡාව

གསལ་བཤད

sel shé

කතාව / කථාව / දිව / භාෂා / භාෂාමය / භාෂාව / වාර්තාව / සාකච්ඡාව

གསལ་བཤད་འབད་ནི

sel shé bé ni

සාකච්ඡාව / පැහැදිලි / පහදා

བཤད་ནི

shé ni

කියන්න / යෝජනාව / පියවර / ව්‍යාපාරය / සාකච්ඡාව / ප්‍රකාශ

བཤད་ཟོ

shé to

කතාව / සාකච්ඡාව

སྒྲབ་ཐང

lap tang

කතාව / කථාව / දිව / බෙදාහැරීමේ / භාෂා / භාෂාමය / භාෂාව / සාකච්ඡාව / ප්‍රකාශනය

གསུང་བྲོས

sung drö

කතාව / සංවාදය / සාකච්ඡාව

གསུང་བཤད

sung shé

කතාව / දේශන / සාකච්ඡාව

ཟླ

lo

කතාව / වචනය / සංවාදය / සාකච්ඡාව

ཁ་སྒྲབ་ནི

kha lap ni

සාක්ෂි *noun*

saākaṣai

རྩིན་འདྲ

zin dra

ටෙස්ට් / විභාගය / සාක්ෂි

བདེན་ལྷུང

den khung

අවියාජත්වය / ටෙස්ට් / විභාගය / සාක්ෂි / සාක්ෂිකාරිය / සත්යය / සාධාරණීකරණය

བདེན་རྟགས

den tak

සාක්ෂි / සාක්ෂිකාරිය

སྒྲུབ་བྱེད

drup jé

සාක්ෂි / සාක්ෂිකාරිය

འཛོམས་དཔང

dzom pang

සාක්ෂි / සාක්ෂිකාරිය

འཛོམས་དཔང་འབད་ནི

dzom pang bé ni

සාක්ෂි / සාක්ෂිකාරිය

རྒྱུ་མཚན

gyu tsen

හේදුරු / සාක්ෂි / සාක්ෂිකාරිය / හේතුව

གཉའ་དཔང

nya pang

සාක්ෂි / සාක්ෂිකාරිය

གཉའ་དཔང་འབད་ནི

nya pang bé ni

සාක්ෂි / සාක්ෂිකාරිය

དཔང་པོ

pang po

සාක්ෂි / සාක්ෂිකාරිය

དཔང་བཞག་འབད་ནི

pang zhak bé ni

සාක්ෂි / සාක්ෂිකාරිය

ར་ལྷུང

ra khung

ටෙස්ට් / විභාගය / සාක්ෂි

རྟགས

tak

අනන්යතාව / චරිත / සංකේතය / සාක්ෂි / සාක්ෂිකාරිය / සන්නාම / හඳුනා

བར་མི

bar mi

සාක්ෂි / සාක්ෂිකාරිය

ཞུན་དག་རྒྱབ་ནི་འདྲ་ཐུ

zhün dak kyap ni dra ta bu

ටෙස්ට් / විභාගය / සාක්ෂි

རྩིན་དཔེ

zin pé

ටෙස්ට් / විභාගය / සාක්ෂි

ཡོད་དཔང

yö pang

සාක්ෂි / සාක්ෂිකාරිය

සාක්ෂිකාරිය *verb*

saākaṣaikaāraiya

འཛོམས་དཔང་འབད་ནི

dzom pang bé ni

සාක්ෂි / සාක්ෂිකාරිය

བར་མི

bar mi

සාක්ෂි / සාක්ෂිකාරිය

བདེན་ལྷུང

den khung

අවියාජත්වය / ටෙස්ට් / විභාගය / සාක්ෂි / සාක්ෂිකාරිය / සත්යය / සාධාරණීකරණය

བདེན་རྟགས

den tak

සාක්ෂි / සාක්ෂිකාරිය

སྒྲུབ་བྱེད

drup jé

සාක්ෂි / සාක්ෂිකාරිය

འཛོམས་དཔང

dzom pang

සාක්ෂි / සාක්ෂිකාරිය

རྒྱུ་མཚན

gyu tsen

හේදුරු / සාක්ෂි / සාක්ෂිකාරිය / හේතුව

གཉའ་དཔང་འབད་ནི

nya pang bé ni

සාක්ෂි / සාක්ෂිකාරිය

དཔང་པོ

pang po

සාක්ෂි / සාක්ෂිකාරිය

དཔང་བཞག་འབད་ནི

pang zhak bé ni

සාක්ෂි / සාක්ෂිකාරිය

རྟགས

tak

අනන්යතාව / චරිත / සංකේතය / සාක්ෂි / සාක්ෂිකාරිය / සන්නාම / හඳුනා

ཡོད་དཔང

yö pang

සාක්ෂි / සාක්ෂිකාරිය

གཉའ་དཔང

nya pang

සාක්ෂි / සාක්ෂිකාරිය

සාගතය *noun*

saāgataya

མུ་གེ

mu gé

දුර්භික්ෂය / සාගතය

සාගර *noun*

saāgara

མཚོ

tso

මුහුදේ / සාගර

མཐའ་རྒྱ་མཚོ

té gya tso

මුහුදේ / සාගර

ལེ་ཤ

lé sha

අඩුක්කුව / කඳු / කඳුකර / කඳුවැටි / ටොන් / මහා / මුහුදේ / විශාලත්වය / විශිෂ්ට / සංච / සාගර / ප්රධාන

རྒྱ་མཚོ་ཆེན་མོ

gya tso chen mo

මුහුදේ / සාගර

རྒྱ་མཚོའི་རྦ་ལྕགས

gya tsö ba lap

මුහුදේ / සාගර

རྒྱ་མཚོ

gya tso

මුහුදේ / මුහුදේ / සාගර

རྒྱ་ཆེ་བ

gya chewa

මුහුදේ / සාගර

සාඩම්බරයෙන් *adj*

saāḍamabarayaena

རང་མཐོང་ཅན

rang tong chen

අභිමානය / අහංකාර / අහංකාරය / ආඩම්බර / උජාරු / සාඩම්බරයෙන්

དཔའ་སི་སི

pa si si

ආඩම්බර / සාඩම්බරයෙන්

དཔའ་མདོག་ཤིག་ཤི

pa dok shik shi

ආඩම්බර / සාඩම්බරයෙන්

དཔའ་རྩམ་ཅན

pa ngam chen

අභිමානය / අහංකාරය / ආඩම්බර / සාඩම්බරයෙන්

සාතන් *noun*

saātana

བདུད

dü

යක්ෂයා / යක්ෂයාගේ / සාතන්

འདྲེ

dré

අයහපත් / යක්ෂයා / යක්ෂයාගේ / රෝගාතුර / සාතන් / සවුත්තු

සාධනීය *adj*

saādhanaīya

ཕན་པོགས་ཅན

pen tok chen

සාධනීය / ප්රායෝගික / ප්රයෝජනවත්

ཕན་པོགས་ཅན་གྱི

pen tok chen gyi

සාධාරණ *adj*

saādhaāraṇa

རྒྱ་མཚན་ལྡན་པའི

gyu tsen den pé

උචිත / තාර්කික / තාර්තික / සුදුසු / සාධාරණ

ཚད་ལྡན་གྱི

tsé dang gi

ඇති / උචිත / කෙලින්ම / නිවැරදි / සුදුසු / සාධාරණ / ප්රමාණවත්

རན་ཏོག་ཏོ

ren tok to

උචිත / සුදුසු / සාධාරණ / සාමාන්ය

འོས་ཤིང་འཚམས་པའི

ö shing tsam pé

උචිත / සුදුසු / සාධාරණ

ལེགས་ཤོམ

lek shom

අලංකාරය / ආලෝක / ආලෝකවත් / උචිත / කදිම / කුසලතා / නිරෝගී / ඝන / දීප්තිමත් / බලවත් / බලසම්පන්න / බහුල / රූපලාවන්ය / ශක්තිමත් / සුදුසු / සාධාරණ / සුන්දර / හිතකර / පැහැදිලි / පොහොසත්

ལངམ

langam

ඇති / උචිත / කෙලින්ම / නිවැරදි / සුදුසු / සාධාරණ / ප්රමාණවත්

සාධාරණීකරණය *noun*

saādhaāraṇaīkaraṇaya

བདེན་ལྷུང

den khung

අවියාජත්වය / ටෙස්ට් / විභාගය / සාක්ෂි / සාක්ෂිකාරිය / සත්යය / සාධාරණීකරණය

འོས་ལྷུང

ö khung

සාන්ද්රණය *noun*

saānadaraṇaya

ཤུགས་གཏད

shuk té

འདུ་སྤུང

du pung

རྫས་རྐྱེ་ཆ་ཚད

dzé kyi cha tsé

རིག་གཏད

rik té

අවධානය / ගෞරව / සාන්ද්රණය

སེམས་རྩེ་གཅིག་པ

sem tsé chik pa

གཅིག་སྤུང

chik pung

සානුකම්පිත *noun*

saānaukamapaita

ཤ་ཚ་ཧིང་ཚ

sha tsa hing tsa

අනුකම්පාව / දයාව / මර්සි / සානුකම්පිත

སྙིང་རྗེ

nying jé

අනුකම්පාව / පක්ෂව / දයාව / මර්සි / සානුකම්පිත / හදවත

සාපේක්ෂව *adv*

saāpaekaṣava

ཧ་ཅང་གི

ha chang gi

අනිශයින් / ඇත්තටම / ඉතා / සාපේක්ෂව

ས་མ་ཀཱ་མཻ adj

saāmakaāmaī

དེ་སྐྱོང་གྱི་རང་བཞིན

dé kyi kyi rang zhin

ཏཝམཏ் / ශාන්තිකර / ساماكامى / ṇihaṅḍava

ད་རྩུན

da tsün

ᠣᠸᠲᠠᠲ / ᠲᠠᠪᠤᠮᠳᠤ / ᠳᠠᠭᠤᠤᠯᠪᠠ / ᠯᠠᠪᠠᠭᠤᠲᠠᠨ / ᠪᠠᠬᠤᠷᠤᠸᠠᠨ / ᠨᠠᠮᠤᠲᠠᠨ / ᠨᠠᠸᠲᠠᠨ / ᠰᠢᠲᠤ / ᠰᠠᠳᠠᠭᠠ / ᠰᠠᠮᠠᠭᠠᠮᠠᠨ / ᠨᠢᠬᠠᠨᠳᠠᠪᠠ

བདེ་སྐྱོང་ཅན

dé kyi chen

ᠲᠠᠪᠤᠮᠳᠤ / ᠰᠠᠭᠠᠮᠠᠨ / ᠰᠠᠮᠠᠭᠠᠮᠠᠨ / ᠨᠢᠬᠠᠨᠳᠠᠪᠠ

དེ་རིང་

dé ring

ᠲᠠᠪᠤᠮᠳᠤ / ᠨᠠᠮᠤᠲᠠᠨ / ᠨᠠᠸᠲᠠᠨ / ᠰᠠᠮᠠᠭᠠᠮᠠᠨ / ᠨᠢᠬᠠᠨᠳᠠᠪᠠ

ཧེང་ཀྱེལ་རང་

heng kel rang

ᠲᠠᠪᠤᠮᠳᠤ / ᠨᠠᠸᠲᠠᠨ / ᠰᠠᠮᠠᠭᠠᠮᠠᠨ / ᠨᠢᠬᠠᠨᠳᠠᠪᠠ / ᠨᠢᠬᠠᠨᠳᠠᠪᠠ

ཇཱ་མ་ཆུ་ཀྱི

jam chuk ni

ᠲᠠᠪᠤᠮᠳᠤ / ᠰᠠᠮᠠᠭᠠᠮᠠᠨ / ᠨᠢᠬᠠᠨᠳᠠᠪᠠ

ཁུ་སིམ་སི

khu sim si

ᠭᠤᠯᠤᠪᠠ / ᠲᠠᠪᠤᠮᠳᠤ / ᠨᠠᠸᠲᠠᠨ / ᠰᠠᠮᠠᠭᠠᠮᠠᠨ / ᠰᠠᠮᠠᠭᠠᠮᠠᠨ / ᠨᠢᠬᠠᠨᠳᠠᠪᠠ / ᠨᠢᠬᠠᠨᠳᠠᠪᠠ

ལྷག་པར

lhak par

ᠠᠳᠢᠭᠠᠨ / ᠲᠠᠪ / ᠲᠠᠪᠳᠤᠷᠲᠠᠨ / ᠲᠠᠪᠤᠮᠳᠤ / ᠨᠠᠸᠲᠠᠨ / ᠰᠠᠮᠠᠭᠠᠮᠠᠨ / ᠨᠢᠬᠠᠨᠳᠠᠪᠠ / ᠨᠢᠬᠠᠨᠳᠠᠪᠠ / ᠫᠯᠠᠰᠤ

སྤར་ནི་མེད་པ

par ni medpa

ᠲᠠᠪᠤᠮᠳᠤ / ᠨᠠᠸᠲᠠᠨ / ᠰᠠᠮᠠᠭᠠᠮᠠᠨ / ᠰᠠᠮᠠᠭᠠᠮᠠᠨ / ᠨᠢᠬᠠᠨᠳᠠᠪᠠ / ᠨᠢᠬᠠᠨᠳᠠᠪᠠ

ཙཱ་ཏོ་ཏོ

tsak tok to

ᠲᠠᠪᠤᠮᠳᠤ / ᠰᠠᠮᠠᠭᠠᠮᠠᠨ / ᠰᠠᠮᠠᠭᠠᠮᠠᠨ / ᠨᠢᠬᠠᠨᠳᠠᠪᠠ

ཞི་བདེ་ཕན་པའི

zhi dé den pé

ᠲᠠᠪᠤᠮᠳᠤ / ᠰᠠᠮᠠᠭᠠᠮᠠᠨ / ᠰᠠᠮᠠᠭᠠᠮᠠᠨ / ᠨᠢᠬᠠᠨᠳᠠᠪᠠ

ཞི་བདེའི་རང་བཞིན

zhi dé rang zhin

ᠲᠠᠪᠤᠮᠳᠤ / ᠰᠠᠮᠠᠭᠠᠮᠠᠨ / ᠰᠠᠮᠠᠭᠠᠮᠠᠨ / ᠨᠢᠬᠠᠨᠳᠠᠪᠠ

ཞི་འཇམ་གྱི

zhi jam gyi

ᠫᠠᠲᠠᠯᠢ / ᠲᠠᠪᠤᠮᠳᠤ / ᠫᠠᠪᠠ / ᠰᠠᠮᠠᠭᠠᠮᠠᠨ / ᠰᠠᠮᠠᠨ / ᠰᠠᠮᠠᠭᠠᠮᠠᠨ / ᠰᠤᠮᠤᠲ / ᠨᠢᠬᠠᠨᠳᠠᠪᠠ

ཞི་ནི

zhi ni

ᠲᠠᠪᠤᠮᠳᠤ / ᠰᠠᠮᠠᠭᠠᠮᠠᠨ / ᠨᠢᠬᠠᠨᠳᠠᠪᠠ / ᠯᠢᠬᠢᠯᠵᠢ / ᠯᠢᠶᠠᠨᠨᠠ

ད་ཙོ

da to

ᠣᠴᠢᠲᠠ / ᠬᠡᠯᠢᠨᠵᠢᠮᠠ / ᠲᠠᠪᠤᠮᠳᠤ / ᠳᠠᠨᠳᠠ / ᠨᠠᠮᠤᠲᠤ / ᠨᠠᠸᠲᠠ / ᠨᠢᠪᠤᠷᠳᠤ / ᠰᠤᠳᠤᠰᠤ / ᠰᠠᠮᠠᠭᠠᠮᠠᠨ / ᠨᠢᠨᠳᠠᠪᠠ

ད་ཙོ་ཡང

da to yang

ᠲᠠᠪᠤᠮᠳᠤ / ᠨᠠᠸᠲᠠ / ᠰᠠᠮᠠᠭᠠᠮᠠᠨ / ᠨᠢᠬᠠᠨᠳᠠᠪᠠ / ᠨᠢᠬᠠᠨᠳᠠᠪᠠ

ཨིན་རུང

in rung

ᠲᠠᠪᠤᠮᠳᠤ / ᠲᠠᠪᠤᠮᠳᠤ / ᠨᠠᠮᠤᠲᠤ / ᠨᠠᠸᠲᠠ / ᠰᠠᠮᠠᠭᠠᠮᠠᠨ / ᠨᠢᠬᠠᠨᠳᠠᠪᠠ

ས་མ་ཡ noun

saāmaya

ཁུ་སིམ་སི

khu sim si

ᠭᠤᠯᠤᠪᠠ / ᠲᠠᠪᠤᠮᠳᠤ / ᠨᠠᠸᠲᠠᠨ / ᠰᠠᠮᠠᠭᠠᠮᠠᠨ / ᠰᠠᠮᠠᠭᠠᠮᠠᠨ / ᠨᠢᠬᠠᠨᠳᠠᠪᠠ / ᠨᠢᠬᠠᠨᠳᠠᠪᠠ

ཞི་བདེ

zhi dé

འཕོ་བ་ཕན་པའི

top ö den ni

ᠠᠮᠤᠨ / ᠠᠭᠤᠳᠠᠪᠤ / ᠠᠭᠤᠳᠠᠪᠤᠭᠠᠨ / ᠪᠢᠳᠠᠭᠠᠨᠠ / ᠰᠠᠮᠠᠭᠠᠮᠠᠨ

ཀཱ་རྒྱ་གནང་ནི

ka gya nang ni

ᠠᠮᠤᠨ / ᠠᠮᠤᠨ / ᠠᠮᠤᠨᠳᠠᠪᠤᠭᠠᠨᠠ / ᠠᠭᠤᠳᠠᠪᠤᠭᠠᠨᠠ / ᠠᠭᠤᠳᠠᠪᠤᠭᠠᠨᠠ / ᠪᠢᠳᠠᠭᠠᠨᠠ / ᠰᠠᠮᠠᠭᠠᠮᠠᠨ

སྒྲིག

drik

ᠠᠮᠤᠨᠳᠠᠪᠤᠭᠠᠨᠠ / ᠠᠮᠤᠨᠳᠠᠪᠤᠭᠠᠨᠠ / ᠰᠠᠮᠠᠭᠠᠮᠠᠨ

བར་ཟས

bar zé

བར་འཕྲུས

bar tü

བར་ཁེ

bar khé

གོ་རིམ

go rim

ᠠᠮᠤᠨ / ᠠᠳᠤᠭᠠᠨ / ᠠᠮᠤᠨᠳᠠᠪᠤᠭᠠᠨᠠ / ᠠᠮᠤᠨᠳᠠᠪᠤᠭᠠᠨᠠ / ᠠᠭᠤᠳᠠᠪᠤᠭᠠᠨᠠ / ᠠᠭᠤᠳᠠᠪᠤᠭᠠᠨᠠ / ᠰᠠᠮᠠᠭᠠᠮᠠᠨ

ཤེས་ཡོན

shé yön

ᠠᠮᠤᠨ / ᠠᠳᠤᠭᠠᠪᠤᠯᠠᠯᠳᠠ / ᠠᠳᠤᠭᠠᠪᠤᠯᠠᠯᠳᠠ / ᠠᠭᠤᠳᠠᠪᠤᠭᠠᠨᠠ / ᠠᠭᠤᠳᠠᠪᠤᠭᠠᠨᠠ / ᠰᠠᠮᠠᠭᠠᠮᠠᠨ

ངམ་ཆ

ngak cha

ᠠᠮᠤᠨᠳᠠᠪᠤᠭᠠᠨᠠ / ᠠᠮᠤᠨᠳᠠᠪᠤᠭᠠᠨᠠ / ᠰᠠᠮᠠᠭᠠᠮᠠᠨ

དམག་སྡེ

mak dé

ᠠᠮᠤᠨ / ᠠᠭᠤᠳᠠᠪᠤ / ᠠᠭᠤᠳᠠᠪᠤᠭᠠᠨ / ᠪᠢᠳᠠᠭᠠᠨᠠ / ᠰᠠᠮᠠᠭᠠᠮᠠᠨ / ᠬᠤᠮᠤᠵᠠ

བཀོད་རྒྱ་ཇིན་ནི

kö gya jin ni

ᠠᠮᠤᠨ / ᠠᠭᠤᠳᠠᠪᠤ / ᠠᠭᠤᠳᠠᠪᠤᠭᠠᠨ / ᠪᠢᠳᠠᠭᠠᠨᠠ / ᠰᠠᠮᠠᠭᠠᠮᠠᠨ

ཀཱ་རྒྱ

ka gya

ᠠᠮᠤᠨ / ᠠᠮᠤᠨ / ᠠᠮᠤᠨᠳᠠᠪᠤᠭᠠᠨᠠ / ᠠᠭᠤᠳᠠᠪᠤᠭᠠᠨᠠ / ᠠᠭᠤᠳᠠᠪᠤᠭᠠᠨᠠ / ᠪᠢᠳᠠᠭᠠᠨᠠ / ᠰᠠᠮᠠᠭᠠᠮᠠᠨ

དབང་ཚད་ཡོད་ནི

wang tsé yö ni

ᠠᠮᠤᠨ / ᠠᠭᠤᠳᠠᠪᠤ / ᠠᠭᠤᠳᠠᠪᠤᠭᠠᠨ / ᠪᠢᠳᠠᠭᠠᠨᠠ / ᠰᠠᠮᠠᠭᠠᠮᠠᠨ

ཀཱ་ནང་ནི

ka nang ni

ᠠᠮᠤᠨ / ᠠᠮᠤᠨ / ᠠᠮᠤᠨᠳᠠᠪᠤᠭᠠᠨᠠ / ᠠᠭᠤᠳᠠᠪᠤᠭᠠᠨᠠ / ᠠᠭᠤᠳᠠᠪᠤᠭᠠᠨᠠ / ᠪᠢᠳᠠᠭᠠᠨᠠ / ᠰᠠᠮᠠᠭᠠᠮᠠᠨ

ཀྱི་ཉམ

kyi nyam

ᠰᠠᠲᠤᠳ / ᠰᠠᠮᠠᠭᠠᠮᠠᠨ

མཁོ་མངག

kho ngak

ᠠᠮᠤᠨ / ᠠᠭᠤᠳᠠᠪᠤᠭᠠᠨᠠ / ᠬᠠᠰᠠᠭᠠᠷ / ᠰᠠᠮᠠᠭᠠᠮᠠᠨ

གོ་རིམ་བསྒྲིག་ནི

go rim drik ni

ᠠᠮᠤᠨ / ᠠᠮᠤᠨ / ᠠᠮᠤᠨᠳᠠᠪᠤᠭᠠᠨᠠ / ᠠᠭᠤᠳᠠᠪᠤᠭᠠᠨᠠ / ᠠᠭᠤᠳᠠᠪᠤᠭᠠᠨᠠ / ᠰᠤᠨᠳᠠᠪᠤᠭᠠᠨᠠ / ᠰᠠᠮᠠᠭᠠᠮᠠᠨ

བཀོད་རྒྱ

kö gya

ᠠᠮᠤᠨ / ᠠᠮᠤᠨ / ᠠᠮᠤᠨᠳᠠᠪᠤᠭᠠᠨᠠ / ᠠᠭᠤᠳᠠᠪᠤᠭᠠᠨᠠ / ᠠᠭᠤᠳᠠᠪᠤᠭᠠᠨᠠ / ᠪᠢᠳᠠᠭᠠᠨᠠ / ᠰᠠᠮᠠᠭᠠᠮᠠᠨ

དབང་རྒྱུར

wang gyur

ᠠᠮᠤᠨ / ᠠᠭᠤᠳᠠᠪᠤ / ᠠᠭᠤᠳᠠᠪᠤᠭᠠᠨ / ᠪᠢᠳᠠᠭᠠᠨᠠ / ᠰᠠᠮᠠᠭᠠᠮᠠᠨ

མཐོང་གསལ་ཆེ་ནི

tong sel ché ni

ᠠᠮᠤᠨ / ᠠᠭᠤᠳᠠᠪᠤ / ᠠᠭᠤᠳᠠᠪᠤᠭᠠᠨ / ᠪᠢᠳᠠᠭᠠᠨᠠ / ᠰᠠᠮᠠᠭᠠᠮᠠᠨ

ཚུལ་བྱེན

tsül den

ᠠᠮᠤᠨ / ᠠᠮᠤᠨᠳᠠᠪᠤᠭᠠᠨᠠ / ᠪᠢᠳᠠᠭᠠᠨᠠ / ᠬᠤᠷᠢᠳᠠᠨᠠ / ᠭᠤᠷᠪᠤᠨᠳᠤᠪᠤ / ᠰᠠᠮᠠᠭᠠᠮᠠᠨ

ཀཱ་ཀ

ka

ᠠᠮᠤᠨ / ᠠᠮᠤᠨᠳᠠᠪᠤᠭᠠᠨᠠ / ᠠᠭᠤᠳᠠᠪᠤᠭᠠᠨᠠ / ᠰᠠᠮᠠᠭᠠᠮᠠᠨ

ས་མ་ཇཱ་ཡི noun

saāmaājaika

འཕྲུལ་མི

tü mi

ཟུག་ཀྱི་ཡན་ལག་དབེར་ན་ཀང་ལག

zuk kyi yen lak per na kang l

རིགས

rik

ᠬᠣᠨᠢᠶ / ᠬᠠᠲᠤᠭᠠᠯ / ᠴᠢᠰᠳᠠᠨᠳᠤᠯ / ᠬᠤᠪᠤᠯᠡᠭᠡᠴᠢᠯᠡᠯ / ᠬᠤᠷᠴᠤᠭᠤᠯᠠᠯ / ᠰᠠᠮᠠᠭᠠᠮᠠᠨ / ᠰᠤᠸᠠᠭᠠᠯᠠᠨᠠ / ᠵᠠᠷᠤᠤᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠠᠯ

ཁྱི་མི

chi mi

ས་མ་ནཱ་ཡ adj

saāmaānaya

གཞུང་རྒྱང་གི

zhung kyang gi

ᠵᠠᠨᠠᠷᠠᠯ / ᠫᠤᠳᠤ / ᠰᠤᠪᠤᠷᠤᠳᠤ / ᠰᠠᠮᠠᠭᠠᠮᠠᠨ

ཨ་རྟ་ཏ་ལུག་ཀྱི

a tak ha luk kyi

ᠰᠤᠪᠤᠷᠤᠳᠤ / ᠰᠠᠮᠠᠭᠠᠮᠠᠨ / ᠰᠤᠸᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢᠬ

ཁྱིར་བཏང

chir tang

ᠵᠠᠨᠠᠷᠠᠯ / ᠫᠤᠳᠤ / ᠰᠤᠪᠤᠷᠤᠳᠤ / ᠰᠠᠮᠠᠭᠠᠮᠠᠨ

སྒྲིག་ག

drik ga

འབྲིང་ཚམ་གྱི

dring tsam gyi

འགྲོ་ལུག

dro luk

ᠣᠨᠳᠠᠪᠤᠨ / ᠺᠠᠷᠢᠶᠠᠪᠤᠯᠢᠶᠠ / ᠫᠤᠳᠤ / ᠰᠤᠪᠤᠷᠤᠳᠤ / ᠰᠠᠮᠠᠭᠠᠮᠠᠨ / ᠰᠠᠮᠢᠮᠠᠳᠠ

དུས་རྒྱུན་གྱི

dü gyün gyi

ᠨᠢᠶᠠᠲᠠ / ᠫᠤᠳᠤ / ᠰᠤᠪᠤᠷᠤᠳᠤ / ᠰᠠᠮᠠᠭᠠᠮᠠᠨ / ᠰᠢᠲᠤᠭᠠᠪᠤᠷ

དཀྱུས་མའི

kyü mé

ᠴᠠᠮᠢ / ᠵᠠᠨᠠᠷᠠᠯ / ᠫᠤᠳᠤ / ᠰᠠᠷᠠᠯ / ᠰᠤᠪᠤᠷᠤᠳᠤ / ᠰᠠᠮᠠᠭᠠᠮᠠᠨ

ཁྱིར་བཏང་གི

chir tang gi

ᠵᠠᠨᠠᠷᠠᠯ / ᠨᠢᠲᠢᠪᠠᠲᠠ / ᠫᠤᠳᠤ / ᠰᠤᠪᠤᠷᠤᠳᠤ / ᠰᠠᠮᠠᠭᠠᠮᠠᠨ

ལུག་སྒོལ

luk söl

ᠠᠪᠤᠶᠠᠰ / ᠣᠨᠳᠠᠪᠤᠨ / ᠫᠠᠷᠢᠪᠤ / ᠫᠤᠳᠤ / ᠮᠣᠰᠳᠤᠷ / ᠪᠢᠯᠠᠰᠢᠲᠠ / ᠰᠤᠪᠤᠷᠤᠳᠤ / ᠰᠠᠮᠠᠭᠠᠮᠠᠨ / ᠫᠤᠳᠤᠬᠤᠨᠤ

ལུག་བཞིན་དུ

luk zhin du

ᠵᠠᠨᠠᠷᠠᠯ / ᠫᠤᠳᠤ / ᠰᠤᠪᠤᠷᠤᠳᠤ / ᠰᠠᠮᠠᠭᠠᠮᠠᠨ

ལུག་བཞིན་གྱི

luk zhin gyi

ᠵᠠᠨᠠᠷᠠᠯ / ᠫᠤᠳᠤ / ᠰᠤᠪᠤᠷᠤᠳᠤ / ᠰᠠᠮᠠᠭᠠᠮᠠᠨ

རང་བཞིན་གྱི

rang zhin gyi

ᠰᠤᠪᠤᠷᠤᠳᠤ / ᠰᠠᠮᠠᠭᠠᠮᠠᠨ / ᠰᠤᠬᠠᠵᠠ / ᠰᠤᠸᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢᠬ

ཨ་རྟ་གི

a tak gi

ᠵᠠᠨᠠᠷᠠᠯ / ᠨᠢᠲᠢᠪᠠᠲᠠ / ᠫᠤᠳᠤ / ᠨᠢᠳᠤᠨᠭᠤᠳᠠ / ᠰᠤᠪᠤᠷᠤᠳᠤ / ᠰᠠᠮᠠᠭᠠᠮᠠᠨ

རན་ཏོ་ཏོ

ren tok to

ᠣᠴᠢᠲᠠ / ᠰᠤᠳᠤᠰᠤ / ᠰᠠᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠨ / ᠰᠠᠮᠠᠭᠠᠮᠠᠨ

སྒྲིག་གི

drik gi

ᠵᠠᠨᠠᠷᠠᠯ / ᠫᠤᠳᠤ / ᠰᠤᠪᠤᠷᠤᠳᠤ / ᠰᠠᠮᠠᠭᠠᠮᠠᠨ

සායක් *noun*
saāyaka

གཤམ་ཁེལས
sham khep

འོག་ཁེལས
ok khep

སྨད་གཡོག
mé yok

སྨད་གོས
mé gö

བྲུ་གཤམ་གྱི་སྲུང་ཆས་ལྟ་བུ
dru sham gyi sung ché ta bu

සායනය *noun*
saāyanaya

རྩེད་སྲུང་ལས་རིམ
tsé jong lé rim

སྨན་ཁང་
men khang

སྨན་བཅོས་ཁང་
men chö khang

སྨན་བཅོས་དུས་ཚོད
men chö dü tsö

සාරය *noun*
saāraya

ཉིང་ཁུ
nying khu

ཉིང་པོ
nying po
ཚ་རིམ് / 데여ᄀᆞ / ᄃᆞᄅᆞ치ᄋᆞ / 치ᄉᆞᄆᆞ / ᄋᆞᄉᆞᄐᆞᄇᆞ / ᄉᆞᄅᆞᄋᆞ

ཉིང་བཙུད
nying chü
ᄋᆞᄃᆡᄂᆞᆫ / ᄆᆞᄉᆞᆯ / ᄆᆞᄉᆞᄋᆞᆯᄅᆞ / ᄉᆞᄅᆞᄋᆞ

བཙུད་དོན
chü dön
ᄋᆞᄅᆞ치ᄋᆞ / ᄋᆞᄅᆞ치ᄋᆞᄐᆞᄂᆞᆫ / ᄃᆞᄋᆞᄀᆞᄎᆞᆫ / ᄒᆞᄃᆞᄋᆞᄀᆞᄎᆞᆫ / 체ᄃᆞᄀᆞᄂᆞᆫᄎᆞᆫ / 치ᄉᆞᄆᆞ / ᄋᆞᄉᆞᄐᆞᄇᆞ / ᄉᆞᄅᆞᄋᆞ / ᄉᆞᄅᆞᄋᆞᄉᆞᆼᄋᆞ

ཐང་ཆུ་བཟུམ
tang chu zum

සාරවත්බව *noun*
saāravatabava

འཚོ་ནུས
tso nü

རྐྱེ་བའི་ནུས་པ
kyewé nü pa

རྐྱེ་ནུས
kyé nü

བཙུད་ལྡན
chü den

སྦོམ་ནུས
bom nü

සාර්ථක *adj*
saārathaka

གྲུབ་འབྲས་བྱུང་བྱུངམ
drup dré jung jungam

མཐར་འཕྲོལ་ཅན
tar khyöl chen
ධනවත් / සාර්ථක

සාර්ථකත්වය *noun*
saārathakatavaya

མཐར་འཕྲོལ
tar khyöl

සාරාංශය *noun*
saāraāṁśaya

བཙུད་སྡུད
chü dü
නිබන්ධනය / වියුක්ත / සාරාංශය

རྩྭ་མཚན
chi tsen
නිබන්ධනය / වියුක්ත / සාරාංශය

བཙུད་དོན
chü dön
අර්ථය / අර්ථවත් / දෙයක් / ද්‍රව්‍යය / නිබන්ධනය / වියුක්ත / වැදගත්කම / විෂය / වස්තුව / සාරය / සාරාංශය

සාලු *noun*
saālau

བཀབ་རས
kap ré

བཀབ་གཟན
kap zen

སྟོད་བཀབ
tö kap

සැක *noun*
saæka

དོགས་པའི་ལོ
dok pé lo
අවිශ්වාසය / සැක / සැකපිට

དོགས་པ
dok pa
අවිශ්වාසය / අහන්න / ඉල්ලුම / සැක / සැකපිට / ප්‍රශ්නය

ལོ་དོགས
lo dok
අවිශ්වාසය / රක්ෂිතය / සැක / සැකපිට

ལོ་རྩེ་གཉིས
lo tsé nyi
අවිශ්වාසය / සැක / සැකපිට

དོགས་པ
dok pa
අවිශ්වාසය / සැක / සැකපිට

ཏེ་ཚོམ
té tsom
අවිශ්වාසය / අහන්න / ඉල්ලුම / සැක / සැකපිට / ප්‍රශ්නය

སོམ་ཉི
som nyi
අවිශ්වාසය / සැක / සැකපිට

ཡི་ཉིས
yi nyi
අවිශ්වාසය / සැක / සැකපිට

සැකපිට *noun*
saækapaiṭa

དོགས་པ
dok pa
අවිශ්වාසය / අහන්න / ඉල්ලුම / සැක / සැකපිට / ප්‍රශ්නය

ཏེ་ཚོམ
té tsom
අවිශ්වාසය / අහන්න / ඉල්ලුම / සැක / සැකපිට / ප්‍රශ්නය

དོགས་པ
dok pa
අවිශ්වාසය / සැක / සැකපිට

ཡི་ཉིས
yi nyi
අවිශ්වාසය / සැක / සැකපිට

སོམ་ཉི
som nyi
අවිශ්වාසය / සැක / සැකපිට

ལོ་རྩེ་གཉིས
lo tsé nyi
අවිශ්වාසය / සැක / සැකපිට

དོགས་པའི་ལོ
dok pé lo
අවිශ්වාසය / සැක / සැකපිට

ལོ་དོགས
lo dok
අවිශ්වාසය / රක්ෂිතය / සැක / සැකපිට

සැටින් *noun*
saæṭaina

གོས་ཆེན
gö chen

འཇམ་ལྡན་རས་ཆ
jam den ré cha

සැතපුම් *noun*
saætapauma

ཐག་རིང
tak ring
අෑත / කපා / දුරස්ථ / සැතපුම්

མཉེ
mé

རིང་ཚད་ཅིག་མཉེ་གཅིག་ལུ་མི་ཏར
ring tsé chik mé chik lu mi ta

རྒྱང་རིང
gyang ring
අෑත / කපා / දුරස්ථ / දුරස්ථ / සැතපුම්

རིང་ཚད་ཅིག་མཉེ་གཅིག་ལུ་མི་ཏར
ring tsé chik mé chik lu mi ta

සැනසිලි *verb*
saænasailai

སེམས་གསོ་ནི
sem so ni

སེམས་གསོ་འབད་མི
sem so bé mi
සුවපහසුව / සැනසිලි

སེམས་གསོ
sem so
සුවපහසුව / සැනසිලි

ཉམས་དགའ
nyam ga
සුවපහසුව / සැනසිලි

ཐུགས་གསོ
tuk so
සුවපහසුව / සැනසිලි

ཉ་ངན་བསལ་ནི
nya ngen sel ni
සුවපහසුව / සැනසිලි

ལྷ་གསོ་ནི
lo so ni

ལྷ་གསོ
lo so

སྐྱོ་རོགས་འབད་ནི
kyo rok bé ni
සුවපහසුව / සැනසිලි

སྐྱོ་རོགས་འབད་མི
kyo rok bé mi
සුවපහසුව / සැනසිලි

བདེ་ཉམས
dé nyam
උත්සෙපේරක / සුවපහසුව / සැනසිලි

བདེ་ཆས
dé ché
සුවපහසුව / සැනසිලි

སེམས་གསོ་འབད་ནི
sem so bé ni
සුවපහසුව / සැනසිලි

བཀ་ལེབས
bak pep
සුවපහසුව / සැනසිලි

සැන්ඩ්විච් *noun*
saænaḍavaica

སེན་ཝིཅ
sen wicha

ཟཻཔཡཨཨམ *verb*

saæpayauma

ཚ་རྒྱན་བྱིན་ནི།

cha kyen jin ni

མཁོ་ཆས།

kho ché

ཅནིཡམ་ / ཉཔཱཾཀཡ / ཉཔཀཪཎ / ཌ ཡ ཀ ཪ / ཌ ཡ ཀ ཪ / ཧ ཿ ཅ ནི ཀ / ཚ ཿ ཡ ལ ཨ / ཝ ཡ ཐ ཱ ཏ ུ ཝ / ཝ ཡ ཱ ཕ ཱ ར ི ཀ / ཤ ཱ ར ཱ ི ར ི ཀ ཝ / ཟཻཔཡཨཨམ

མཁོ་སྒྲོད་འབད་ནི།

kho trö bé ni

བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནི།

tram pel bé ni

ཟཻཔཡཨཨམ་ཀཪཨ *noun*

saæpayaumakarau

མཁོ་ཆས་སྒྲོད་མི

kho ché trö mi

མཁོ་སྒྲོད་འབད་མི

kho trö bé mi

ཟཻཨ *adj*

saæbaæ

ངན་ལྷད་མེད་པའི

ngen lhé mé pé

ཡཐཱཿཏ ཡ / ཝ ི ཤ ྭ ཝ ཙ ན ྟ / ནི ཤ ྩ ཝ ལ / ཟཻ ཨ ཨ / ཪ ི ཡ ལ ྗ

གནས་ཡོད་པའི

né yö pé

ཡཐཱཿཏ ཡ / ཝ ི ཤ ྭ ཝ ཙ ན ྟ / ནི ཤ ྩ ཝ ལ / ཟཻ ཨ ཨ / ཪ ི ཡ ལ ྗ

མདའ་ཚ་དྲཱས་བ་བུ

da tsa drak ta bu

ཝ ི ཤ ྭ ཝ ཙ ན ྟ / ཟཻ ཨ ཨ

ཁྱད་འཕགས་བཞེས་སྐོ

khyé pak zhé go

ཡཐཱཿཏ ཡ / ཝ ི ཤ ྭ ཝ ཙ ན ྟ / ནི ཤ ྩ ཝ ལ / ཟཻ ཨ ཨ / ཪ ི ཡ ལ ྗ

བདེན་པ

den pa

ཨ ཡ ི ཏ ི ཡ / ཨ ཏ ྠ ན ྟ / ཉ ི ཏ ྩ ི ཏ / ཀ ེ ལ ྱ ི ན ྩ ེ / ཕ ན ཏ / ནི ཝ ཱ ར ཱ ད ི / ཝ ི ཤ ྭ ཝ ཙ ན ྟ / ས ཏ ྱ ཡ / ས ུ ད ཱ ས ུ / ཟཻ ཨ ཨ / ཧ ཱ ར ི ཡ ཏ མ

ངོ་མ

ngo ma

ཨ ནུ ཀ ཱ ལ / ཨ ཏ ྠ ན ྟ / ཉ ག / ཉ ག ཪ / ཉ ཏ ྠ ཱ ར / ཡ ཐ ཱ ཿ ཏ ཡ / ཡ ཐ ཱ ཿ ཏ ཡ / ད ཱ ཌ ི / ད ུ ཥ ྐ ཪ / ཕ ཡ ཱ ལ ེ / ཝ ེ ད ན ཱ ཀ ཱ ཪ ི / ཝ ི ཤ ྭ ཝ ཙ ན ྟ / ནི ཤ ྩ ཝ ལ / ནི ཤ ི / ས ུ ད ཱ ས ུ / ཟཻ ཨ ཨ / ཪ ི ཡ ལ ྗ

དངོས་གནས

ngö né

ཨ ཱ ར ཀ ྵ ི ཏ / ཡ ཐ ཱ ཿ ཏ ཡ / ནི ཤ ཱ ཀ ཝ ཨ / ཟཻ ཨ ཨ

འདྲ་བའི

drawé

ཝ ི ཤ ྭ ཝ ཙ ན ྟ / ཟཻ ཨ ཨ / ས ཨ ཱ ན

དམ་ཚིག་ཅན

dam tsik chen

ཝ ི ཤ ྭ ཝ ཙ ན ྟ / ཟཻ ཨ ཨ / ཧ ི ཏ ཝ ཏ ྠ

དྲང་པོ

drang po

ཨ ཁ ཎ ྜ ཏ ཱ ཝ ཡ / ཨ ཤ ི ཏ ི ཡ / ཨ ཤ ི ཏ ི ཡ / ཨ ཝ ཾ ཀ / ཨ ཝ ཾ ཀ ཝ / ཨ ཝ ཾ ཀ ཝ / ཉ ི ཏ ྩ ི ཏ / ཀ ེ ལ ྱ ི ན ྩ ེ / ཕ ན ཏ / ཕ ན ཏ / ནི ཝ ཱ ར ཱ ད ི / ནི ཝ ཱ ར ཱ ད ི / ཝ ི ཤ ྭ ཝ ཙ ན ྟ / ས ཏ ྱ ཡ / ཕ ི ར ི ཤ ི ཏ / ས ུ ད ཱ ས ུ / ས ུ ད ཱ ས ུ / ཟཻ ཨ ཨ / ཧ ཱ ར ི ཡ ཏ མ / ཧ ཱ ར ི ཡ ཏ མ

མངོན་སུམ་གྱི

ngön sum gyi

ཡ ཐ ཱ ཿ ཏ ཡ / ཝ ི ཤ ྭ ཝ ཙ ན ྟ / ནི ཤ ྩ ཝ ལ / ཟཻ ཨ ཨ / ཪ ི ཡ ལ ྗ

ངེས་བདེན

ngé den

ཨ ཤ ི ཏ ི ཡ / ཨ ཱ ར ཀ ྵ ི ཏ / ཉ ི ཏ ྩ ི ཏ / ཀ ེ ལ ྱ ི ན ྩ ེ / ཕ ན ཏ / ནི ཝ ཱ ར ཱ ད ི / ནི ཤ ྩ ཝ ཨ / ནི ཤ ི / ས ུ ད ཱ ས ུ / ཟཻ ཨ ཨ / ཧ ཱ ར ི ཡ ཏ མ

ཚ་དྲཱས

tsa drak

ཝ ི ཤ ྭ ཝ ཙ ན ྟ / ཟཻ ཨ ཨ

ཐ་དམ་ཚིག་ཅན

ta dam tsik chen

ཝ ི ཤ ྭ ཝ ཙ ན ྟ / ཟཻ ཨ ཨ

ཡོད་བཞིན་པའི

yö zhin pé

ཏ ཱ ཀ ྱ ི / ཡ ཐ ཱ ཿ ཏ ཡ / ཝ ི ཤ ྭ ཝ ཙ ན ྟ / ཝ ཪ ྟ ཨ ཨ ན ྟ / ནི ཤ ྩ ཝ ལ / ཟཻ ཨ ཨ / ཪ ི ཡ ལ ྗ

ས ེ མ ན ་ *noun*

saæmana

ས ེ ལ ་ ས ྨ ོ ན ་

sel men

ས ེ མ ཪ ཨ ཨ *noun*

saæmarauma

ད ཀ ཱ ལ ་ ས ྟ ོ ན ་

ga tön

ཨ ན ཏ ཪ / ཨ ཝ ས ྠ ཱ ཝ / ཉ ཎ ྜ ེ ལ / ཀ ཱ ན ི ཝ ལ ྗ / ཕ ཀ ྵ ཡ / ས ེ མ ཪ ཨ / ཧ ེ ཏ ུ ཝ / ཕ ཱ ཪ ྵ ཝ ཡ

ད ཱ ས ་ ས ྟ ོ ན ་

dü tön

ཉ ཎ ྜ ེ ལ / ཨ ཏ ྠ ཀ ཪ ྵ ཝ ཏ ྠ / ཨ ཏ ྠ ས ཝ ཡ / ཕ ཀ ྵ ཡ / ས ི ད ྡ ྷ ི ཡ / ས ེ མ ཪ ཨ / ཕ ཱ ཪ ྵ ཝ ཡ

བཟློ་སུང་

tsi sung

ཏ ེ ན ་ ཨ ཥ ེ ལ

tem drel

ཨ ཏ ྠ ས ཝ ཡ / ས ེ མ ཪ ཨ

ས ེ མ ི ཡ ཱ *noun*

saæmaiyaā

མ ཱ ག པ

magpa

ཨ ི ན ི ས ཱ / ས ེ མ ི ཡ ཱ

ས ེ ཪ *adj*

saæra

ཁ ཱ ཚ ེ

kha tsa

ས ེ ཪ / ཤ པ ཡ ི ས ི

ས ེ ཪ ཡ ཏ ེ *noun*

saæraya ṭai

ཤ ི ང ་ ག ི ་ ཞ ེ ལ ་ ལ ཀ ་ ཁ ཪ ྦ ཝ

shing gi zhel lak kharwa

ཨ ཨ ཡ ི ཏ ི / ས ེ ཪ ཡ ཏ ེ

ད ཱ མ ་ ད ཱ མ

dam dam

ཨ ཀ ྵ ེ ཏ ཱ ན ་ / ཨ ཀ ཱ ཪ / ཨ ཀ ཱ ཪ / ལ ོ ཀ ྵ ཏ ཱ / ད ཱ ཌ ི / ད ཱ ཌ ི / ད ུ ཥ ྐ ཪ / ཨ ཡ ི ཏ ི / ཝ ེ ཀ ཱ ཝ ཏ ཱ / ས ེ ཪ ཡ ཏ ེ

ཤ ི ང ་ ག ི ་ ཞ ེ ལ ་ ལ ཀ ་

shing gi zhel lak

ཨ ཨ ཡ ི ཏ ི / ས ེ ཪ ཡ ཏ ེ

ཙ ེ ད ་ ག ྱ ུ ཀ ་

tsé gyuk

ཨ ཨ ཡ ི ཏ ི / ས ེ ཪ ཡ ཏ ེ

ཙ ི

tsi

ཨ ཨ ཡ ི ཏ ི / ས ེ ཪ ཡ ཏ ེ

ཙ ེ ད ་ ག ྱ ུ ཀ ་ ཕ ྱ ི ན ་

tsé gyuk chin

ཨ ཨ ཡ ི ཏ ི / ས ེ ཪ ཡ ཏ ེ

ཏ ེ ད ་ ཐ ཀ ་

té tak

ཨ ཨ ཡ ི ཏ ི / ས ཾ ག ཨ ཡ ེ / ས ཾ ས ེ ད ཡ / ས ེ ཪ ཡ ཏ ེ / ས ཨ ཱ ཛ ཡ

ཏ ེ ད ་ ཐ ཀ ་ ཙ ེ ད ་ ཁ ཪ ་

té tak tsé khar

ཨ ཨ ཡ ི ཏ ི / ས ེ ཪ ཡ ཏ ེ

ས ེ ཪ ཝ *noun*

saærava

ན ཀ ་ ཆ ུ ་ ས ེ ར ་

nak chu ser

ས ཻ ལ ཀ ི ལ ི ཨ ཏ ི *noun*

saælakailaimata

ཚ ་ ག ྱ ང ་

tsa gyang

ཀ ཱ ཾ ས ཱ ཝ / ཨ ཻ ལ ཱ ཨ ི / ཝ ི ཡ ཪ ུ / ས ཻ ལ ཀ ི ལ ི ཨ ཏ ི

དྲ ན ་ པ

dren pa

ག ཎ ྡ ཨ ཡ / པ ཪ ི ཎ ཨ ཏ / ཨ ཏ ི ཀ ཨ ཡ / ཝ ི ལ ཝ ུ ན ྡ / ན ཱ ས ཨ ཡ / ས ཻ ལ ཀ ི ལ ི ཨ ཏ ི / ས ུ ཝ ཏ ྲ / ས ུ ཝ ཏ ི ན ྡ

བདག་འཛིན

dandzin

ཁ ེ ཥ ་ ས ྐ ྱ ོ ང ་

ché kyong

ས ཻ ལ ཀ ཱ ི ཨ *noun*

saælakaīma

བ ཙ ི ་ ཐ ོ ང ་

tsi tong

ཀ ཱ ི ར ྟ ི ཏ ི ཡ / ག ཪ ུ ན ྡ ྷ ཝ ཡ / ཝ ི ཤ ྭ ཝ ཐ ཱ ི ཡ ཏ ྠ ཝ ཡ / ས ཻ ལ ཀ ཱ ི ཨ ི / ཕ ྲ ཏ ི ཀ ཱ ཪ

སྨན་བཅོས

men chö

ས ཻ ལ ཀ ཱ ི ཨ ི / ཕ ྲ ཏ ི ཀ ཱ ཪ

ས ཻ ལ ཨ ཨ ས ཨ *noun*

saælaæsama

གཡོ་འཆར

yo char

ས ི ཏ ི ཡ ཨ / ས ཻ ལ ཨ ཨ ས ཨ

ཚོས་གྲངས་བཀོད་ནི

tsé drang kö ni

ཝ ཱ ཌ ཨ ཏ ྷ ཨ / ས ི ཏ ི ཡ ཨ / ས ཻ ལ ཨ ཨ ས ཨ

སཔ་ཏྲ

sap tra

ས ི ཏ ི ཡ ཨ / ས ཻ ལ ཨ ཨ ས ཨ

ས་ཏྲ

sa tra

ས ི ཏ ི ཡ ཨ / ས ཻ ལ ཨ ཨ ས ཨ

རི་མོ

ri mo

ས ི ཏ ི ཡ ཨ / ས ཻ ལ ཨ ཨ ས ཨ

པར་རིས

par ri

པ ཎ ྜ ི ཏ / ས ི ཏ ི ཡ ཨ / ས ཻ ལ ཨ ཨ ས ཨ / ཤ ྭ ཝ ཀ ཱ ཪ ཨ ཡ / ཧ ཱ ཌ ཨ ཡ

ལས་འཆར་བཟོ་ནི

lé char zo ni

ཝ ཱ ཌ ཨ ཏ ྷ ཨ / ས ི ཏ ི ཡ ཨ / ས ཻ ལ ཨ ཨ ས ཨ

གྱོས་བཙམ་ནི

gyö tsam ni

ས ི ཏ ི ཡ ཨ / ས ཻ ལ ཨ ཨ ས ཨ

འཆར་གཞི་བཙམ་ནི

char zhi tsam ni

ས ི ཏ ི ཡ ཨ / ས ཻ ལ ཨ ཨ ས ཨ

གྲོས་འཆར

drö char

ཛ ཏ ཱ ཡ ཨ / ཡ ོ ཛ ཏ ཱ ཝ / ས ི ཏ ི ཡ ཨ / ས ཻ ལ ཨ ཨ ས ཨ

བཅའ་གྲིག་རྒྱབ་ནི

cha drik kyap ni

ཝ ཱ ཌ ཨ ཏ ྷ ཨ / ས ི ཏ ི ཡ ཨ / ས ཻ ལ ཨ ཨ ས ཨ

འཆར་གཞི

char zhi

ཨ པ ཀ ཪ ཨ ཡ / ད ཀ ྵ ཨ / ས ི ཏ ི ཡ ཨ / ས ཻ ལ ཨ ཨ ས ཨ

འཆར་གཞི་བཏིང་ནི

char zhi ting ni

ས ི ཏ ི ཡ ཨ / ས ཻ ལ ཨ ཨ ས ཨ

གྱོས་དན

gyö ngen

ཀ ུ ཨ ན ྟ ཪ ཎ / ཀ ུ ཨ ན ྟ ཪ ཎ ཡ ཀ ྵ / ས ི ཏ ི ཡ ཨ / ས ཻ ལ ཨ ཨ ས ཨ

සැලෝන් noun

saælaeāna

བཟོ་བཅོས་ཁང་

zo chö khang

མཇལ་ཕྲད

jel tré

ඇමතුම / රාජ්‍ය / විභාග / සංචාරය / සැලෝන් / ප්‍රේක්ෂක / ප්‍රසිද්ධියේ

རྐྱ་བཏོག་ཁང་

kya tok khang

ཞལ་འཛོམས

zhel dzom

සමුළුව / සම්මේලනය / සම්මන්ත්‍රණය / සැසිය / සැලෝන් / රැස්වීම

සැසිය noun

saæsaiya

རྩེ་འགྲན

tsé dren

ලීග් / තරග / තරගකාරිත්වය / තරඟය / සමුළුව / සම්මේලනය / සම්මන්ත්‍රණය / සැසිය / රැස්වීම

ཞལ་འཛོམས

zhel dzom

සමුළුව / සම්මේලනය / සම්මන්ත්‍රණය / සැසිය / සැලෝන් / රැස්වීම

རྩ་འགྲོ་ལྟ་བུ

zé dro ta bu

තරග / සමුළුව / සම්මේලනය / සම්මන්ත්‍රණය / සැසිය / රැස්වීම

འདོ་པ་བསྐང་ནི

dö pa kang ni

තරග / සමුළුව / සම්මේලනය / සම්මන්ත්‍රණය / සැසිය / රැස්වීම

ཚོགས་དུས

tsok dü

සැසිය / රැස්වීම

བསུ་ལེན་འབད་ནི

su len bé ni

තරග / සමුළුව / සම්මේලනය / සම්මන්ත්‍රණය / සැසිය / රැස්වීම

རེ་བ་འགྲུབ་ནི

rewa drup ni

තරග / සමුළුව / සම්මේලනය / සම්මන්ත්‍රණය / සැසිය / රැස්වීම

ནམ་དུས

nam dü

කන්නයේ / සැසිය / රැස්වීම

སྐྱོ་རིག་ལོ

lop rik lo

සැසිය / රැස්වීම

འཛོམས་འདུ

dzom du

කොංග්‍රසය / සමුළුව / සම්මේලනය / සම්මන්ත්‍රණය / සැසිය / රැස්වීම

དུས་ཡུན

dü yün

අභ්‍යවකාශ / අවස්ථාවේ / කාලය / කාලගුණ / කාමරය / යුගය / තත්ත්වය / පේදුරු / වේලාව / වයස්ගත / සැසිය / ස්ථානය / රැස්වීම

དུས་ཚོད

dü tsö

පැය / අනතුර / අවස්ථාව / අවස්ථාවේ / ඉතා / උසස් / කාලය / කාලගුණ / කන්නයේ / යුගය / දින / දිනය / පේදුරු / ලැබුණ / මහා / වේලාව / වයස්ගත / සැසිය / රැස්වීම / හේතුව / ප්‍රධාන

འགྲན་ནི

dren ni

තරග / සමුළුව / සම්මේලනය / සම්මන්ත්‍රණය / සැසිය / රැස්වීම

ངོ་འགྲན

ngo tré

සමුළුව / සම්මේලනය / සම්මන්ත්‍රණය / සැසිය / රැස්වීම

ཚོགས་ཐུན

tsok tün

සැසිය / රැස්වීම

සැහැල්ලු noun

saæhaælalau

གྲུ་ལེབ་ཏེམ

dru lep tem

མེ་ཀྲེག་འབར་ཆས

mé trek bar ché

සිංගර් noun

saiṁgara

རྐང་འཛིན་མི

ké ten mi

ལུ་འཛིན་མི

lu ten mi

ཞབས་ཏྲ་འཛིན་མི

zhap tra ten mi

සිංහාසනය noun

saiṁhaāsanaya

རྒྱལ་ཁྲི

gyel tri

රාජාසන / සිංහාසනය

གསེར་ཁྲི

ser tri

රාජාසන / සිංහාසනය

ཁྲི

tri

රාජාසන / සිංහාසනය

සිකුරාදා noun

saikauraādaā

རེས་གཟའ་པ་སངས

ré za pa sang

සිට prep

saiṭa

ཡི་ས

yi

ඇතුලට / ඉවතට / ඔස්සේ / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

ད་རྫུན

da tsün

ඉවතට / තවමත් / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / නමුත් / නැවත / සිට / සඳහා / සාමකාමී / නිහඬව

དེ་ལས

dé lé

ඉවතට / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / එවකට / සිට / සඳහා

གི་ས

gi

ඇතුලට / ඉවතට / ඔස්සේ / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

གུ

gu

ඇතුලට / ඉවතට / ඔස්සේ / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

གྱི་ས

gyi

ඇතුලට / ඉවතට / ඔස්සේ / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

བཀྱུ་དེ

gyü dé

ඇතුලට / ඉවතට / ඔස්සේ / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

ཁར

khar

අතහැර / අවදි / ඇතුලට / ඉවතට / ඉහත / ඔස්සේ / කට / නැඟිට / යුතු / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මත / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

ཀྱི་ས

kyi

ඇතුලට / ඉවතට / ඔස්සේ / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

ལས

lé

පාපය / ඉවතට / කර්මය / ක්‍රියාමාර්ග / පනත / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / පියවර / ලියවිල්ල / සිට

ལུ

lu

අතහැර / අභ්‍යන්තර / අවදි / ඇතුලට / ඉවතට / ඉහත / ඔස්සේ / කට / කිරීම / නැඟිට / යුතු / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මත / මැදින් / විසින් / සිට / සඳහා / සමග / සමඟ / සම්බන්ධීකරණය / හරහා

ནམ་ལས

nam lé

ඉවතට / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / සිට / සඳහා

ནས

né

ඉවතට / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / සිට

ད་ཕྱི་རྫུན་ཚོད

da to tsün tsö

ඉවතට / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / සිට / සඳහා

བཏེན་ཏེ

ten té

ඔස්සේ / මැදින් / ලෙස / සිට / හරහා

ཟུར་ཁ

zur kha

ඇතුලට / ඉවතට / ඔස්සේ / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

སྦོ་ལོག་ཁ

bo lok kha

ඇතුලට / ඉවතට / ඔස්සේ / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

ཉེ་འདབས

nyé dap

ඇතුලට / ඉවතට / ඔස්සේ / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

ཞིཏན་ན *verb*

saitanana

ཨནོ་ནི

no ni

අවබෝධය / පරිකල්පනය / තේරුම් / බලාපොරොත්තුව / බලාපොරොත්තුවෙන් / බයිබලයෙන් / ඝිතන්න / හෝප්

འཆར་བ

charwa

පරිකල්පනය / ඝිතන්න

དྲན་ནི

dren ni

ග්‍රහස්ත / ඥාතකයා / සටහන / ඝිතන්න

དཀྲིགས་སྣང་

mik nang

පරිකල්පනය / ඝිතන්න

སྣང་འཆར་

nang char

පරිකල්පනය / නිරීක්ෂණ / පනත / දැක්ම / බලපෑම / ඝිතන්න / හැඟීම

སྣང་བ

nangwa

රූප / පරිකල්පනය / තත්ත්වය / බලපෑම / ඝිතන්න / ස්ථානය / හැඟීම / පින්තාරු

ཨནོ་བསམ

no sam

අදහස / අභිප්‍රාය / අරමුණ / ඉලක්ක / කදිම / කදිම / පරිකල්පනය / ජනමත / දැනුම / භාවනා / වස්තුව / ඝිතන්න

རེ་བ་བསྐྱེད་ནི

rewa kyé ni

ආශාව / ඉල්ලුම / බලාපොරොත්තුව / බලාපොරොත්තුවෙන් / ඝිතන්න / හෝප්

བསམ་ནི

sam ni

පරිකල්පනය / ඝිතන්න

བསམ་པ

sam pa

කදිම / පරිකල්පනය / ඝිතන්න

སེམས་ཁར་འཆར་ནི

sem khar char ni

පරිකල්පනය / ඝිතන්න

ཨནོ་བསམ་གཏང་ནི

no sam tang ni

පරිකල්පනය / බයිබලයෙන් / ඝිතන්න

ཞིཏ་ག་ན་ཨ་ཟ་ཨ་ལུ *adj*

saitaganananāsaulau

སེམས་ཤོར་བའི

sem shorwé

චුම්බක / චුම්භක / ඝිත්ගන්නාසුලු

སེམས་འཕྲོག་པའི

sem trok pé

ඝිද-වැගුණ-පැති

ཡིད་བཀུག་པའི

yi kuk pé

ඝිද-අපහරණ-පැති

ཡིད་འཕྲོག་པའི

yi trok pé

මෘදු / මිහිරි / ඝිත්ගන්නාසුලු / සුමුදු

སེམས་ཤོར་ཞི་ཞི

sem shor si si

චුම්බක / චුම්භක / ඝිත්ගන්නාසුලු

ཞིཏ་ཁ་ཡ *noun*

saitaæňgai

བདེན་བསམ

den sam

བདེན་གསལ

den sel

རྗེས་ཤེས

jé shé

རིག་ཤེས

rik shé

ཞིཏ་ཡ་ཨ *noun*

saitaiyama

གྲོས་འཆར

drö char

ජනමත / යෝජනාව / ඝිතියම / සැලැස්ම

བཅའ་སྒྲིག་རྒྱབ་ནི

cha drik kyap ni

වැඩසටහන / ඝිතියම / සැලැස්ම

འཆར་གཞི་བརྩམ་ནི

char zhi tsam ni

ඝිතියම / සැලැස්ම

གྱོས་ངན

gyö ngen

කුමන්ත්‍රණ / කුමන්ත්‍රණයක් / ඝිතියම / සැලැස්ම

གྱོས་བརྩམ་ནི

gyö tsam ni

ඝිතියම / සැලැස්ම

ལས་འཆར་བཟོ་ནི

lé char zo ni

වැඩසටහන / ඝිතියම / සැලැස්ම

པར་རིས

par ri

පළඟ / ඝිතියම / සැලැස්ම / ස්වරූපයක් / හැඩය

རི་མོ

ri mo

ඝිතියම / සැලැස්ම

ས་ཁྲ

sa tra

ඝිතියම / සැලැස්ම

སས་ཁྲ

sap tra

ඝිතියම / සැලැස්ම

རྩེས་གྲངས་བཀོད་ནི

tsé drang kö ni

වැඩසටහන / ඝිතියම / සැලැස්ම

གཡོ་འཆར

yo char

ඝිතියම / සැලැස්ම

འཆར་གཞི་བཏིང་ནི

char zhi ting ni

ඝිතියම / සැලැස්ම

འཆར་གཞི

char zhi

උපක්‍රමය / දැක්ම / ඝිතියම / සැලැස්ම

ཞིད་ཌི་ཡ *noun*

saidadhaiya

རྩེ་འགྲན་ལས་རིམ

tsé dren lé rim

උත්කර්ෂවත් / උත්සවය / ඝිද්ධිය

དཱུས་སྟོན

dü tön

උළෙල / උත්කර්ෂවත් / උත්සවය / පක්ෂය / ඝිද්ධිය / සැමරුම / පාර්ශවය

ཇ་སྒོ

ja go

උත්කර්ෂවත් / උත්සවය / ඝිද්ධිය

བྱུང་རྐྱེན

jung kyen

උත්කර්ෂවත් / උත්සවය / ඝිද්ධිය

བྱུང་རིམ

jung rim

උත්කර්ෂවත් / උත්සවය / ඝිද්ධිය

རྐྱེན

kyen

අනතුර / අවදානම / අවදානම් / උත්කර්ෂවත් / උත්සවය / ඝිද්ධිය

ལས་རིམ

lé rim

උත්කර්ෂවත් / උත්සවය / ඝිද්ධිය

ཞིད་པ *verb*

saidau

འོང་ནི

ong ni

ඝිදු / ප්‍රදර්ශනය / පෙන්වන්න

འབད་ནི

bé ni

අනුකරණය / කරන්න / නිෂ්පාදන / ඝිදු

འབྱུང་ནི

jung ni

පෙනී / ළඟා / එබ / වැටීම / විහිදීම / ඝිදු / ස්වරූපයක් / හැඩය

ཞིད་རུ་ཨ *verb*

saidaurau

དོང་ཕྱིང་ནི

dong pé ni

ඝිදුරු / සරඹ

གསོལ་ནི

sop ni

ඝිදුරු / සරඹ

ཞི་ན་མ *noun*

sainamaā

སྲོག་བཟློན

lok nyen

රූප / චිත්‍රපට / තිර / ඝිනමා / පින්තාරු

སྲོག་བཟློན་བཟོ་ནི

lok nyen zo ni

སྲོག་བཟློན་བཟོ་སྒྲུན

lok nyen zo trün

ཞི་ན་ཧ་ཝ *noun*

sainahava

འཛུམ

dzum

དགའ་འཛུམ་སྟོན་ནི

ga dzum tön ni

དགའ་འཛུམ

ga dzum

ཞལ་འཛུམ

zhel dzum

ཞལ་འཛུམ་སྟོན་ནི

zhel dzum tön ni

ཞི་ན་ཀ *noun*

sainaka

ཏི་ཚ

ti tsa

ཞི་ཌ་ཀེ་ཏ *noun*

sainaḍaikaeṭa

ཚོང་ལས་ཚོགས་པ

tsong lé tsok pa

མཉམ་རྩལ་ཚོགས་པ

nyam rup tsok pa

ཞི་ནཱ *verb*

sainaā

བགའ་ནི

ga ni

ཞི་མེ་ནཱ་ཏ *noun*

saimaenatai

ཇར་ཚེ

jar tsi

පිෂ්ඨමය / ඝිමෙන්ති

ཚེ་ས

tsi sa

ཞི་ཡ་ཡ་ཀ *num*

saiyayaka

གཅིག་བརྒྱ

chik gya

ලක්ෂ / ඝියයක්

བརྒྱ་ཐམ་པ

gya tam pa

ලක්ෂ / ඝියයක්

ཟིལ་པོ། *adj*

saiyalau

ཡོངས་རྫོགས་སྦེ།

yong dzok bé

ཚུལ / ཟིལ་ཏུ / ཟིལ་ཏུ་ཆུ / ཟ་ཟ / ཟ་ཟ་ཆ / ཟ་ཟ་ཆ / ཟ་ཟ / ཟ་ཟ / ཟ་ཟ

སིཡཝསේ *noun*

saiyavasae

གཡུག་རིལ་ནང་རྒྱུག་ཐེངས་གཅིག་བརྒྱའི་རྒྱས་ཅིག་གི་མིང་

yuk ril nang gyuk teng chik g

དུས་རབས

dü rap

අවස්ථාවේ / කාලය / කාලගුණ / යුගය / වේලාව / වයස / වයස්ගත / සියවසේ

ལོ་བརྒྱའི་དུས་ཡུན

lo gyé dü yün

ལོ་ངོ་བརྒྱ་འཁོར

lo ngo gya khor

སིཡུම් *adj*

saiyauma

དྲག་པོ

drak po

දැඩි / සියුම්

ཤུགས་ཅན

shuk chen

අසාධ්‍ය / උග / උග්‍ර / පරාක්‍රමවත් / තදබල / දැඩි / දළ / දරුණු / දුෂ්කර / බර / බරපතල / බලවත් / බලසම්පන්න / වේදනාකාරී / ශක්තිමත් / සියුම් / ප්‍රබල

ཇ་ཁི་ཁི

ja chi chi

අලංකාර / කෙට්ටු / දඩ / සියුම් / සිහින් / සුන්දර / හැඩකාර

ཕྱེ་མ

ché ma

අංශු / කෙට්ටු / දඩ / සියුම් / සිහින්

སྦོམ

bom

අතිවිශාල / අන්ත / අන්තවාදී / අර්ථය / අර්ථවත් / ඉතා / උසස් / දැඩි / දැවැන්ත / යෝධ / මනස්කාන්ත / මහා / වැදගත්කම / විශාල / විශාලත්වය / විශිෂ්ට / සියුම් / ප්‍රධාන

ཆེན་པོ

chen po

අතිවිශාල / අන්ත / අන්තවාදී / දැඩි / දැවැන්ත / යෝධ / මනස්කාන්ත / විශාල / සියුම්

සිරජ් *noun*

sairapa

སྨན་ཁུ

men khu

ངར་ཁུ

ngar khu

සිරස් *adj*

sairasa

ཀེར་ཀེར

ker ker

ཡར་མར

yar mar

සිලිකන් *noun*

sailaikana

dzé chik gi ming

སི་ལི་རྐེན

si li ken

සිලින්ඩරය *noun*

sailainaḍaraya

རྒྱ་རྫི་ཡིས་དབྱིབས

gya dzi yip

සිලින්ඩරය / රෝලර්

རྒྱ་རྫི

gya dzi

සිලින්ඩරය / රෝලර්

සිවලා *noun*

saivalaā

རྒྱ་གར་འགོ

gya gar amo

ཤི་ཨུ་ལི

shiu li

සිවිල් *noun*

saivaila

མི་ཞེར

mi ser

ඉඩම් / ලෝක / ක්ෂේත්‍ර / ජාතිය / ජනතාව / රට / තේමාව / ද්‍රව්‍යය / විෂය / වස්තුව / සිවිල් / ප්‍රදේශයේ

འབངས་མི་ཞེར

bang mi ser

ཞི་བའི

zhiwé

මෘදු / සුමට / සුමුදු / සිවිල් / නිහතමානී

གྱས་ཞབས་ཅན

gü zhap chen

ආචාරශීලී / ගෞරවනීය / සිවිල්

མི་ཁྲུང

mi khung

ආරම්භක / තේමාව / ද්‍රව්‍යය / විෂය / වස්තුව / සම්භවය / සිවිල්

සිහිනය *noun*

saihainaya

གཉིད་ལམ

*nyi lam

རེ་འདོད

ré dö

අපේක්ෂාව / අභිලාෂය / අවශ්‍ය / ආශාව / ඉල්ලුම / කුසගින්න / බලාපොරොත්තුව / බලාපොරොත්තුවෙන් / සිහිනය / හෝප්

རེ་བ

rewa

අපේක්ෂාව / අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ආශාව / ඉල්ලීම / ඉල්ලුම / කරුණාකර / කාරුණිකව / කදිම / බලාපොරොත්තුව / බලාපොරොත්තුවෙන් / සතුටු / සිහිනය / හෝප්

සිහින් *adj*

saihaina

ཉམ་ཆུང

nyam chung

චාම් / දුබල / දුර්වල / විනාශ / සරල / සරල / සිහින් / නිහතමානී / නිහතමානී

ཞན་འཁོག

zhen khok

දුබල / දුර්වල / දුර්වලකම / සිහින්

ཟླ་བ

tra ba

කුඩා / කෙටි / කෙට්ටු / ලිට්ල් / දුබල / දුර්වල / නොවැදගත් / සුළු / සිහින්

ཤུགས་མེད་པ

shuk medpa

දුබල / දුර්වල / සිහින්

སྦད་ཤོག་ཤོ

sap shok sho

කෙට්ටු / දැඩි / සිහින්

ཉག་ཟླ་སི་སི

nyak tra si si

දුබල / දුර්වල / සිහින්

ལྷོ་སྟོད་ཆུང་བའི

lo top chungwé

දුබල / දුර්වල / සිහින්

ལྷ་སི་སི

lha si si

කෙට්ටු / දැඩි / සිහින්

འབྱུང་ཁུང་མེད་པའི

jung khung mé pé

දුබල / දුර්වල / සිහින්

ཇ་ཁི་ཁི

ja chi chi

අලංකාර / කෙට්ටු / දඩ / සියුම් / සිහින් / සුන්දර / හැඩකාර

དུམ་བྲ

dum dra

අඩු / කෙට්ටු / දැඩි / සිහින්

ཆུང་ཀུ

chung ku

අඩු / ආලෝක / ආලෝකවත් / කුඩා / කෙටි / කෙට්ටු / ලිට්ල් / දැඩි / දුබල / දිලිසෙන / දීප්තිමත් / දුර්වල / නොවැදගත් / සුලු / සුළු / සිහින්

ཕྱེ་མ

ché ma

අංශු / කෙට්ටු / දඩ / සියුම් / සිහින්

ཆ་སི་སི

cha si si

කෙට්ටු / පටු / දැඩි / දුබල / දුර්වල / සිහින්

ཆ་རྡེམ་རྡེམ

cha dem dem

කෙට්ටු / දුබල / දුර්වල / සිහින්

ཁ་མེད་ཕྱེ་མེད

kha mé ché mé

දුබල / දුර්වල / සිහින්

སེམས་ཆུང

sem chung

දුබල / දුර්වල / සිහින්

සීතල *adj*

saītala

གྲང་ངར་ཅན

drang ngar chen

ලබනව / සීතල

ཚ་རིམས

tsa rim

ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා / උණ / ලබනව / සීතල

བསིལ་ཏོང་ཏོ

sil tong to

අයිස් / ලබනව / නැවුම් / සීතල

གྲང་བསིལ

drang sil

ලබනව / සීතල

ཁོད་སི་སི

khö si si

අමිහිරි / අයිස් / තිත්ත / ලබනව / සීතල

සීනි *noun*

saīnai

གུ་རམ

gu ram

කැරමල් / කැන්ඩි / සීනි

ཇེམ་གུ་རམ

jem gu ram

ངར་ཆ

ngar cha

සීනුව *noun*

saīnauva

དྲིལ་བུ

dril bu

གཡེར་ཁ

yer kha

සීබ්‌රා *noun*

saībaraā

ཟ་ཏ

tra ta

རི་ཏ

ri ta

ཅང་ཏ

chang ta

සීයා *noun*

saīyaā

ཨ་རྒན

a gé

පිය / සීයා

ཨཕ་དང་ཨའི་གི་ཨ་པ

apa dang é gi a pa

පිය / සීයා

සුඛෝපභෝගී *noun*

saukhaeāpabhaeāgaī

དཔལ་ཉམས

del nyam

འདོད་ཡོན་ལོངས་སྤྱོད

dö yön long chö

සුදු *adj*

saudau

དཀར་པོའི་མདོག་ཅན

kar pö dok chen

དཀར་པོ

karpo

སྡུད་ཟུས། *adj*

saudausau

ཕྱང་ཏང་ཏ

trang tang ta

අවංක / අවංකව / උචිත / කෙලින්ම / ජරපත් / නිවැරදි / සුදුසු

ཐོག་དབང་

top wang

අයිතිය / ඉල්ලුම / උචිත / කෙලින්ම / පනත / නිවැරදි / ශීර්ෂය / සුදුසු / හරියටම / හිමිකම

ཏན་ཏན

ten ten

අයිතිය / ආරක්ෂක / ආරක්ෂිත / ආරක්ෂිත / ආරක්ෂිතව / උචිත / කෙලින්ම / ඝන / බලවත් / බලසම්පන්න / නිවැරදි / නිරවද්යතාව / ශක්තිමත් / නිසැකවම / නිසැකවම / සුදුසු / සමාගම / ස්ථිරව / හරියටම

ཐང་ཀར

té kar

උචිත / කෙලින්ම / පැතලි / නිවැරදි / සුදුසු

རན་ཏོག་ཏོ

ren tok to

උචිත / සුදුසු / සාධාරණ / සාමාන්‍ය

རན་པ

ren pa

උචිත / කෙලින්ම / නිවැරදි / සුදුසු / නිහතමානී

འོས་ཤིང་འཚམས་པའི

ö shing tsam pé

උචිත / සුදුසු / සාධාරණ

ཕྱང་ཕྱངས

trang trangam

උචිත / කෙලින්ම / නිවැරදි / සුදුසු

ནུས་པ

nü pa

බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ශක්තිය / සුදුසු / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය / ප්‍රබලතාවය

འཕྲུལ་མེད

trül mé

අයිතිය / උචිත / කෙලින්ම / නොවරදින / නිවැරදි / නිරවද්යතාව / සුදුසු / හරියටම

ངོ་མ

ngo ma

අනුකූල / ඇත්ත / උග / උග්ර / උචිත / යථාර්ථය / යථාර්ථය / දැඩි / දුෂ්කර / පළමු / මුල් / වේදනාකාරී / විශ්වාසවන්ත / නිශ්චල / නිසි / සුදුසු / සැබෑ / රියල්

འོས་ལྡན

ö den

අනුකූල / උචිත / කෙලින්ම / නිවැරදි / නිසි / සුදුසු / පැහැදිලි / ප්‍රත්‍යක්ෂ

གྲིག་གྲི

trik tri

අනුකූල / අයිතිය / උචිත / උචිත / කපටි / කෙලින්ම / කෙලින්ම / නිතිපතා / නිවැරදි / නිවැරදි / නිරවද්යතාව / නිසි / පිරිසිදු / සුදුසු / සුදුසු / හරියටම

ངེས་བདེན

ngé den

අයිතිය / ආරක්ෂිත / උචිත / කෙලින්ම / පනත / නිවැරදි / නිරවද්යතාව / නිසැකවම / සුදුසු / සැබෑ / හරියටම

གྲིམས་མཐུན

trim tün

අයිතිය / උචිත / කෙලින්ම / පනත / නිවැරදි / සුදුසු / හරියටම

འོས་འབབ་ཡོད་པའི

ö bap yö pé

අනුකූල / උචිත / විශ්වසනීය / සුදුසු

ཙམ

tsam

උචිත / කෙලින්ම / නිවැරදි / සුදුසු

ཚད་ལྡན་གི

tsé dang gi

ඇති / උචිත / කෙලින්ම / නිවැරදි / සුදුසු / සාධාරණ / ප්‍රමාණවත්

བཙན་འཇོག་ཅན

tsi jok chen

අනුකූල / උචිත / නිසි / සුදුසු

ཚུགས་པ

tsuk pa

ཚུལ་མཐུན

tsül tün

අනුකූල / උචිත / කීර්තිය / ගරුත්වය / නිසි / සුදුසු

ཐུབ་པ

tup pa

གཡས་ཕྱོགས་ཀྱི

yé chok kyi

අයිතිය / උචිත / කෙලින්ම / පනත / නිවැරදි / සුදුසු / හරියටම

འབའ་ཞིག་ཁྱིད་ཁར

ba zhik chik khar

උචිත / කෙලින්ම / නිවැරදි / සුදුසු

གྲིག་གྲི

trik tri

අනුකූල / අයිතිය / උචිත / උචිත / කපටි / කෙලින්ම / කෙලින්ම / නිතිපතා / නිවැරදි / නිවැරදි / නිරවද්යතාව / නිසි / පිරිසිදු / සුදුසු / සුදුසු / හරියටම

ཕྱོགས་པ

chok pa

තෑගි / ධාරිතා / සුදුසු / හැකියාව / හැකියාව

འབའ་ཞིག

ba zhik

උචිත / කෙලින්ම / නිවැරදි / සුදුසු

བར་ཚད་མེད་པའི

bar ché mé pé

උචිත / කෙලින්ම / නිවැරදි / සුදුසු

ཆ་འཇོག་ཅན

cha jok chen

අනුකූල / උචිත / නිසි / සුදුසු

ཅིག་རང

chik rang

උචිත / කෙලින්ම / නිවැරදි / සුදුසු

འོས་པ

ö pa

උචිත / කෙලින්ම / නිවැරදි / සුදුසු

ཕྱོགས་གྲུབ་ཅན

chok drup chen

සුදුසු / හැකියාව

ལེགས་བཤད

lek shom

අලංකාරය / ආලෝක / ආලෝකවත් / උචිත / කදිම / කුසලතා / නිරෝගී / ඝන / දීප්තිමත් / ධනවත් / බලවත් / බලසම්පන්න / බහුල / රූපලාවන්ය / ශක්තිමත් / සුදුසු / සාධාරණ / සුන්දර / හිතකර / පැහැදිලි / පොහොසත්

དཱ་ཏོ

da to

උචිත / කෙලින්ම / තවමත් / දැන් / නමුත් / නැවත / නිවැරදි / සුදුසු / සාමකාමී / නිහඬව

དཱ་ཏོ་རང

da to rang

අකල් / අයිතිය / ඉක්මන් / උචිත / කඩිනමින් / කෙලින්ම / ක්ෂණිකව / පනත / මුල් / වේගවත් / නිවැරදි / වහාම / සුදුසු / හරියටම

བདེན

den

අයිතිය / උචිත / කෙලින්ම / නිවැරදි / සුදුසු / හරියටම

བདེན་པ

den pa

අයිතිය / ඇත්ත / උචිත / කෙලින්ම / පනත / නිවැරදි / විශ්වාසවන්ත / සත්යය / සුදුසු / සැබෑ / හරියටම

འདི་རང

di rang

අතිශයින් / ඉතා / උචිත / කෙලින්ම / නිවැරදි / සුදුසු / සර්වසම

འཇའ་རིས་མོ

ja rismo

අලංකාරය / උචිත / රූපලාවන්ය / සුදුසු / සුන්දර

ཕྱོགས་གྲུབ

chok drup

තෑගි / පරිත්‍යාග / ධාරිතා / බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / සුදුසු / සම්පත් / හැකියා / හැකියාව / හැකියාව / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය

དྲང་པོ

drang po

අඛණ්ඩතාවය / අයිතිය / අයිතිය / අවංක / අවංක / අවංකව / උචිත / උචිත / කෙලින්ම / කෙලින්ම / පනත / පනත / නිවැරදි / නිවැරදි / විශ්වාසවන්ත / සත්යය / පිරිසිදු / සුදුසු / සුදුසු / සැබෑ / හරියටම / හරියටම

ཁྱོན་མེད

kyön mé

අයිතිය / උචිත / කෙලින්ම / නිවැරදි / සුදුසු / හරියටම

འཇམ་ཏོང་ཏོ

jam tong to

ආලෝක / ආලෝකවත් / ඊසි / උචිත / කෙලින්ම / චාම් / දුබල / දිලිසෙන / දීප්තිමත් / දුර්වල / මූලික / නිවැරදි / සරල / සුදුසු / පහසුවෙන්

ལངས

langam

ඇති / උචිත / කෙලින්ම / නිවැරදි / සුදුසු / සාධාරණ / ප්‍රමාණවත්

ཧིང་ཚང་ས

hing sang sa

උචිත / කපටි / කෙලින්ම / ක්ලීන් / දියර / ද්‍රව / මෘදු / මිහිරි / නිවැරදි / වඳ / පිරිසිදු / සුදුසු / සුමුදු

རྒྱུན་ཆད་མེད་པའི

gyün ché mé pé

උචිත / කෙලින්ම / නිවැරදි / සුදුසු

རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི

gyu tsen den pé

උචිත / තාර්කික / තාර්තික / සුදුසු / සාධාරණ

འཛོལ་མེད

dzöl mé

අයිතිය / උචිත / කෙලින්ම / නොවරදින / නිවැරදි / නිරවද්යතාව / සුදුසු / හරියටම

དྲང་པོར

drang por

අයිතිය / ඇත්තටම / උචිත / කෙලින්ම / පනත / නිවැරදි / සුදුසු / හරියටම

དྲང་པོ

drang po

අඛණ්ඩතාවය / අයිතිය / අයිතිය / අවංක / අවංක / අවංකව / උචිත / උචිත / කෙලින්ම / කෙලින්ම / පනත / පනත / නිවැරදි / නිවැරදි / විශ්වාසවන්ත / සත්යය / පිරිසිදු / සුදුසු / සුදුසු / සැබෑ / හරියටම / හරියටම

འཇོན་ཐང་ཅན

jön tang chen

སྡུད་ཟུས་ཀྱི། *verb*

saudausaukama

རིག་ཚུལ་བྱིན་ནི

rik tsel jin ni

དབང་ཚད་འཛིན་ནི

wang tsé top ni

ཐེབས་བཤད་ནི

tep shé ni

ཁྱད་པར་བཤད་ནི

khyé par shé ni

ཁྱད་ཆོས་ཚང་ནི

khyé chö tsang ni

གོ་སྐབས་འཛིན་ནི

go kap top ni

ලාභය / සුදුසුකම් / ප්‍රතිලාභ

ཧེང་སྐལ་བཤད་ནི

heng kel shé ni

སྡུད་ཡོན། *noun*

saudauḷaunau

རྐྱ་སྒོག་པ

kya gogpa

སུན্ദর *adj*

saunadara

བྱ་ཆི་ཆི

ja chi chi

ཨལངྐཱར / ཁེཏ་ཏུ / ངན / ཤིཡུམ / ཤིཧིན / སུན্ദর / ཧཱ་ཌ་ཀཱར

བཟང་ལམ་ལམ

zang lam lam

ཏཱེ་ཛཱ་ན་ཝི་ཏ / མཧཱ / ཝི་ཤི་ཥྚ / སུན্দর

སྲོ་ཏོ་ཏཱ

tro tok to

ཨིན্ད্ར་ཛཱ་ལི་ཀ / སུན্দর

གསར་རིས་མོ

sar rismo

ཨལངྐཱ་ར / ཤ་ཡ་ལ་ཝཱ་ན / སུན্দর

ལེག་ཤོམ

lek shom

ཨལངྐཱ་ར / ཨ་ལོ་ཀ / ཨ་ལོ་ཀ་ཝཏ / ཧ་ཏ / ཀ་ཏི་ཨ / ཀུ་ཤ་ལ་ཏ / ནི་རོ་ཛཱ / ཨ་ན / ཌི་ལི་ཤེ་ན / ཌཱ་ཏི་ཝཏ / ཌ་ན་ཝཏ / བ་ལ་ཝཏ / ཨ་ལ་ས་ཏ་ཡ / ཤ་ཀ་ཏི་ཝཏ / ཤ་ཡ་ལ་ཝཱ་ན / ཤ་ཀ་ཏི་ཝཏ / ཤུ་ཏ་ཤུ / ས་ཌ་ཧ་ར་ཎ / སུན་ད་ར / ཧི་ཏ་ཀ་ར / ཕ་ཧཱ་ཌ་ཤ་ལི / ཕོ་ཧོ་ཤ་ཏ

གཟི་བརྗིད་རྩེན

zi ji chen

ཏཱེ་ཛཱ་ན་ཝི་ཏ / མ་ཧཱ / ཨ་ཤ་ཝ / ཤཱ་ཀ་ཡ / ཕ་ཏ་ཝ་ཏ / ཝི་ཤི་ཥྚ / ཤ་ཡ / ཤ / ཤ / ཤ

ངོ་མཉམ

do nyam

පැතලි / පවා / සමාන / සුමට

ཞི་བའི

zhiwé

මෘදු / සුමට / සුමුදු / සිවිල් / නිහතමානී

ཆར་པ་དང་རླུང་མ་མཏ་བུ

charpa dang lung ma ta bu

මෘදු / සුමට / සුමුදු / නිහතමානී

བྱམས་སྙིང་ཅན

jam nying chen

මෘදු / සුමට / සුමුදු / නිහතමානී

མཉངས་མ་ཆེ་བའི

dang ma chewé

මෘදු / සුමට / සුමුදු / නිහතමානී

ཆ་གྲངས

cha drang

පැතලි / භාගය / පවා / සමාන / සුමට

སྒྲ་འཇམ་པའི

dra jam pé

මෘදු / සුමට / සුමුදු / නිහතමානී

འདྲ་མཉམ

dra nyam

පැතලි / පවා / සමාන / සමගාමීව / සුමට / සමාන්තර

འདྲན་འདྲ

dren dra

පැතලි / මුළු / පවා / සියලු / සියලුම / සමාන / සුමට / සමස්ත / සම්පූර්ණ

རྒྱ་ཐང

gya tang

චාම් / පැතලි / සරල / සුමට

ཏན་ཏོང་ཏོ

hen tong to

මෘදු / මිහිරි / සමගිය / සුමට / සුමුදු

ཏུམ་ཁྱུག་ཁྱུ

hum khyuk khyu

මෘදු / සුමට / සුමුදු

འཇམ་ཆུ

jam chu

මෘදු / සුමට / සුමුදු / නිහතමානී

འཇམ་ཆུག་ཆུ

jam chuk chu

දුබල / දුර්වල / මෘදු / සුමට / සුමුදු / නිහතමානී

འདྲ་ཉོམ

dra nyom

පැතලි / පවා / සමාන / සමීකරණය / සුමට

དམ་དམ་མེད་པའི

dam dam mé pé

මෘදු / සුමට / සුමුදු / නිහතමානී

འཇམ་དྲག་པའི

jam drak pé

මෘදු / සුමට / සුමුදු / නිහතමානී

ཟུམ་མཎ་ཌཱ *adj*

saumaudau

བཀྱག་ཚ་མ་དྲག་པའི

kyak tsa ma drak pé

මෘදු / සුමට / සුමුදු / නිහතමානී

ཤུག་ཆུང་ཝེ

shuk chungwé

මෘදු / සුමට / සුමුදු / නිහතමානී

མཉེན་ཏོང་ཏོ

nyen tong to

මෘදු / නම්‍යශීලී / සුමට / සුමුදු / නිහතමානී

མཉེན་ཁུག་ཅན

nyen khuk chen

මෘදු / නම්‍යශීලී / සුමුදු

མངར་མོ

ngarmo

මෘදු / මිහිරි / සුමුදු

ལྷོ་ལྷོ

lhö lhö

කම්මැලි / මෘදු / සුමට / සුමුදු / නිහතමානී

མངར་ཟས

ngar zé

පුඩිං / මෘදු / මිහිරි / සුමුදු

ཤུག་འཇམ་པའི

shuk jam pé

මෘදු / සුමට / සුමුදු / නිහතමානී

སྟབ་མཐུན

tap tün

මෘදු / නම්‍යශීලී / සුමුදු

མཐུན་རུང

tün rung

මෘදු / නම්‍යශීලී / සුමුදු

ཡིད་འཕྲོག་པའི

yi trok pé

මෘදු / මිහිරි / සිත්ගන්නාසුලු / සුමුදු

ཟར་ཟུར་མེད་པའི

zar zur mé pé

මෘදු / සුමට / සුමුදු / නිහතමානී

བཀུག་བཏུབ་པའི

kuk tup pé

මෘදු / නම්‍යශීලී / සුමුදු

ཞི་བའི

zhiwé

මෘදු / සුමට / සුමුදු / සිවිල් / නිහතමානී

སོབ་སོབ

sop sop

මෘදු / සුමට / සුමුදු / නිහතමානී

ཞིམ་ཏོག་ཏོ

zhim tok to

මෘදු / මිහිරි / සුමුදු

དམ་དམ་མེད་པའི

dam dam mé pé

මෘදු / සුමට / සුමුදු / නිහතමානී

རྩུབ་དྲགས་མིན་པའི

tsup drak min pé

මෘදු / සුමට / සුමුදු / නිහතමානී

རྐང་ཧན་པའི

ké hen pé

මෘදු / මිහිරි / සුමුදු

ཆར་པ་དང་རླུང་མ་མཏ་བུ

charpa dang lung ma ta bu

මෘදු / සුමට / සුමුදු / නිහතමානී

མཉངས་མ་ཆེ་བའི

dang ma chewé

මෘදු / සුමට / සුමුදු / නිහතමානී

སྒྲ་འཇམ་པའི

dra jam pé

මෘදු / සුමට / සුමුදු / නිහතමානී

དྲི་ཞིམ་པའི

dri zhim pé

මෘදු / මිහිරි / සුමුදු

མཛེས་ཏོག་ཏོ

dzé tok to

අලංකාර / මෘදු / මිහිරි / සුමුදු / සුන්දර

གཱ་དང་ཡང་བསྟུན་བཏུབ་པའི

ga dang yang tün tup pé

මෘදු / නම්‍යශීලී / සුමුදු

ཏན་ཏོང་ཏོ

hen tong to

මෘදු / මිහිරි / සමගිය / සුමට / සුමුදු

ཧིང་ས་ས

hing sang sa

උචිත / කපටි / කෙලින්ම / ක්ලීන් / දියර / ද්‍රව / මෘදු / මිහිරි / නිවැරදි / වඳ / පිරිසිදු / සුදුසු / සුමුදු

ཏུམ་ཁྱུག་ཁྱུ

hum khyuk khyu

මෘදු / සුමට / සුමුදු

འཇམ་ཆུ

jam chu

මෘදු / සුමට / සුමුදු / නිහතමානී

བྱམས་སྙིང་ཅན

jam nying chen

මෘදු / සුමට / සුමුදු / නිහතමානී

འཇམ་ཆུག་ཆུ

jam chuk chu

දුබල / දුර්වල / මෘදු / සුමට / සුමුදු / නිහතමානී

འཇམ་དྲག་པའི

jam drak pé

මෘදු / සුමට / සුමුදු / නිහතමානී

རྒྱུར་བཅོས་འབད་བཏུབ་པའི

gyur chö bé tup pé

මෘදු / නම්‍යශීලී / සුමුදු

ཟུར་ཁ་ཎ *noun*

sauraṁganaā

ལྷ་མོ

lha mo

དྲི་ཟའི་བུ་མོ

dri zé bu mo

མཁའ་འགྲོ་མ

khandro ma

දූතයා / සුරංගනා

ཟུར་ཀ་ཥ་ཏ་ཀ་ཏ *noun*

saurakaṣaitaāgaāraya

འཁར་མཆོང

khar chong

བཙན་ཁྱིམ

tsen khyim

ཟུར་ཀི་ཀ *noun*

saurakainana

མཚོན་རྒྱབ

tsön kyap

ආරක්ෂා / ආරක්ෂක / රැකවරණ / ගැලවීම / බේරාගන්න / මුදවාගැනීමේ / සුරකින්න / පළිහ

རྩེ་མོའི་གསོལ་ར

tsé mö söl ra

ආරක්ෂා / ආරක්ෂක / රැකවරණ / ගැලවීම / බේරාගන්න / මුදවාගැනීමේ / සුරකින්න / පළිහ

ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པའི་ངོ་རྒྱན

trim sung gak pé ngo gyen

ආරක්ෂා / ආරක්ෂක / රැකවරණ / ගැලවීම / බේරාගන්න / මුදවාගැනීමේ / සුරකින්න / පළිහ

སྲུང་ར

sung ra

ආරක්ෂා / ආරක්ෂක / රැකවරණ / ගැලවීම / බේරාගන්න / මුදවාගැනීමේ / සුරකින්න / පළිහ

ཉེན་རྟུབ

nyen tup

ආරක්ෂා / ආරක්ෂක / රැකවරණ / ගැලවීම / බේරාගන්න / මුදවාගැනීමේ / සුරකින්න / පළිහ

བསྲུང་ནི

sung ni

ආරක්ෂා / ආරක්ෂක / රක්ෂිතය / බේරාගන්න / පුබුදුවා / මුදවාගැනීමේ / පවිත්‍රා / සංරක්ෂණය / සුරකින්න / පසුබට

བཀག་ནི

kak ni

අල්ලා / ආරක්ෂා / ආරක්ෂක / රැකවරණ / පරීක්ෂා / ගැලවීම / ගවේෂණය / ග්‍රහස්ත / ඥාතකයා / චෙක්පත / ජය / ටෙස්ට් / නතර / තහනම් / බේරාගන්න / බෑන් / මුදවාගැනීමේ / වැළැක්වීම / නවත්වනවා / සුරකින්න / පහරක්

སོག་སྐྱབས་འབད་ནི

sok kyap bé ni

ආරක්ෂා / ගැලවීම / බේරාගන්න / මුදවාගැනීමේ / සුරකින්න / හැර

སོག་སྐྱབས

sok kyap

ආරක්ෂා / ගැලවීම / බේරාගන්න / මුදවාගැනීමේ / සුරකින්න / හැර

ཉེན་སྐྱོབ་འབད་ནི

nyen kyop bé ni

ආරක්ෂා / ගැලවීම / බේරාගන්න / මුදවාගැනීමේ / සුරකින්න / හැර

ཉེན་སྐྱོབ

nyen kyop

ආරක්ෂා / ආරක්ෂක / රැකවරණ / ගැලවීම / බේරාගන්න / මුදවාගැනීමේ / සුරකින්න / හැර / පළිහ

བསྐྱབ་ནི།

kyap ni

ආරක්ෂා / ආරක්ෂක / රැකවරණ / ගැලවීම / බේරාගන්න / මුදවාගැනීමේ / සුරකින්න

རྒྱལ་རྟགས།

gyel tak

ආරක්ෂා / ආරක්ෂක / රැකවරණ / කුසලානය / කුසලාන / ගැලවීම / බේරාගන්න / බඳුන / බේසම / මුදවාගැනීමේ / සුරකින්න / පළිහ

དཔྱ་ལི།

dra li

ආරක්ෂා / ආරක්ෂක / රැකවරණ / ගැලවීම / බේරාගන්න / මුදවාගැනීමේ / සුරකින්න / පළිහ

སྦོ་བཟེ།

bo zé

ආරක්ෂා / ආරක්ෂක / රැකවරණ / ගැලවීම / බේරාගන්න / මුදවාගැනීමේ / සුරකින්න / පළිහ

ཉེན་སྒྲོལ།

nyen dröl

ආරක්ෂා / ගැලවීම / බේරාගන්න / මුදවාගැනීමේ / සුරකින්න / හැර

ཉེན་སྲུང་འབད་ནི།

nyen sung bé ni

ආරක්ෂා / ගැලවීම / බේරාගන්න / මුදවාගැනීමේ / සුරකින්න / හැර

ཟུལ། *adj*

saulau

ཁུང་ཀུ

chung ku

අඩු / ආලෝක / ආලෝකවත් / කුඩා / කෙටි / කෙට්ටු / ලිව්ලි / දැඩි / දුබල / දිලිසෙන / දීප්තිමත් / දුර්වල / නොවැදගත් / සුලු / සුළු / සිහින්

དཀོན་ཁུང་གི།

dön chung gi

කුඩා / කෙටි / නොවැදගත් / සුලු

སེམས་ཁུང་

sem chung

කුඩා / කෙටි / නොවැදගත් / සුලු

ཟུལ་བ། *verb*

sauvaňda

དྲིམ་མནམ་ནི།

drim nam ni

ගන්ධය / දුර්ගන්ධය / නාසය / සුවඳ

དྲི་ཞིམ་སྨན་ཆུ

dri zhim men chu

විලවුන් / නාසය / සුවඳ / සුවඳින්

དྲིམ

drim

ගන්ධය / විලවුන් / නාසය / සුවඳ / සුවඳින්

དྲིམ་རྩུམ་ནི།

drim hum ni

ගන්ධය / නාසය / සුවඳ

བཟང་དྲི

zang dri

විලවුන් / නාසය / සුවඳ / සුවඳින්

དྲིམ་ཚོར་ནི།

drim tsor ni

ගන්ධය / නාසය / සුවඳ

ལྷ་པ

lha pa

විලවුන් / නාසය / සුවඳ / සුවඳින්

ན

na

විලවුන් / නාසය / සුවඳ / සුවඳින්

ཚོར་བ

tsorwa

ගන්ධය / ඝෝෂාව / බලපෑම / විලවුන් / ශබ්ද / නාසය / සුවඳ / සුවඳින් / හැඟීම / හඬ

དྲི་ཚོར

dri tsor

ගන්ධය / විලවුන් / නාසය / සුවඳ / සුවඳින්

ནཱ་ཏན་ལྷ་པ

nam drü lha pa

විලවුන් / නාසය / සුවඳ / සුවඳින්

དྲི

dri

ගන්ධය / විලවුන් / නාසය / සුවඳ / සුවඳින්

དྲི་ཞིམ

dri zhim

ගන්ධය / විලවුන් / නාසය / සුවඳ / සුවඳින්

དྲན་པ

dren pa

ගන්ධය / පරිණත / මතකය / විලවුන් / නාසය / සැලකිලිමත් / සුවඳ / සුවඳින්

དྲི་ཆཔ

dri chap

විලවුන් / නාසය / සුවඳ / සුවඳින්

དྲི་མ

dri ma

විලවුන් / නාසය / සුවඳ / සුවඳින්

དྲི་སྨན

dri men

ගන්ධය / විලවුන් / නාසය / සුවඳ / සුවඳින්

དྲི་མངར

dri ngar

විලවුන් / නාසය / සුවඳ / සුවඳින්

དྲི་ངད

dri ngé

විලවුන් / නාසය / සුවඳ / සුවඳින්

དྲི་ངན

dri ngen

ගන්ධය / දුර්ගන්ධය / නාසය / සුවඳ

དྲི་སྨྱན

dri num

ගන්ධය / නාසය / සුවඳ

དྲི་བསྲུང

dri sung

විලවුන් / නාසය / සුවඳ / සුවඳින්

དྲི་བཟང

dri zang

කුංකුම / ගන්ධය / විලවුන් / නාසය / සුවඳ / සුවඳින්

ཟུལ་ཝཏིན། *noun*

sauvaňdaina

དྲི་སྨན

dri men

ගන්ධය / විලවුන් / නාසය / සුවඳ / සුවඳින්

དྲི་བཟང

dri zang

කුංකුම / ගන්ධය / විලවුන් / නාසය / සුවඳ / සුවඳින්

ཚོར་བ

tsorwa

ගන්ධය / ඝෝෂාව / බලපෑම / විලවුන් / ශබ්ද / නාසය / සුවඳ / සුවඳින් / හැඟීම / හඬ

ནཱ་ཏན་སྲུའི་ལྷ་པ

nam drü lha pa

විලවුන් / නාසය / සුවඳ / සුවඳින්

ན

na

විලවුන් / නාසය / සුවඳ / සුවඳින්

ལྷ་པ

lha pa

විලවුන් / නාසය / සුවඳ / සුවඳින්

དྲིམ

drim

ගන්ධය / විලවුන් / නාසය / සුවඳ / සුවඳින්

དྲི་ཞིམ་སྨན་ཆུ

dri zhim men chu

විලවුන් / නාසය / සුවඳ / සුවඳින්

དྲི་ཞིམ

dri zhim

ගන්ධය / විලවුන් / නාසය / සුවඳ / සුවඳින්

དྲི་ཚོར

dri tsor

ගන්ධය / විලවුන් / නාසය / සුවඳ / සුවඳින්

དྲི་བསྲུང

dri sung

විලවුන් / නාසය / සුවඳ / සුවඳින්

དྲི་མངར

dri ngar

විලවුන් / නාසය / සුවඳ / සුවඳින්

བཟང་དྲི

zang dri

විලවුන් / නාසය / සුවඳ / සුවඳින්

དྲི་མ

dri ma

විලවුන් / නාසය / සුවඳ / සුවඳින්

དྲི་ཆཔ

dri chap

විලවුන් / නාසය / සුවඳ / සුවඳින්

དྲི

dri

ගන්ධය / විලවුන් / නාසය / සුවඳ / සුවඳින්

དྲན་པ

dren pa

ගන්ධය / පරිණත / මතකය / විලවුන් / නාසය / සැලකිලිමත් / සුවඳ / සුවඳින්

དྲི་ངད

dri ngé

විලවුන් / නාසය / සුවඳ / සුවඳින්

ཟུལ་པཧཱ་ཟུ་ཝ། *noun*

sauvapahasauva

ཉམས་དགའ

nyam ga

සුවපහසුව / සැනසිලි

ཐུག་གོ

tuk so

සුවපහසුව / සැනසිලි

སེམས་གོ་འབད་ནི།

sem so bé ni

සුවපහසුව / සැනසිලි

སེམས་གོ་འབད་མི

sem so bé mi

සුවපහසුව / සැනසිලි

སེམས་གོ

sem so

සුවපහසුව / සැනසිලි

སྐྱོ་རོགས་འབད་ནི།

kyo rok bé ni

සුවපහසුව / සැනසිලි

སྐྱོ་རོགས་འབད་མི

kyo rok bé mi

සුවපහසුව / සැනසිලි

བདེ་ཉམས

dé nyam

උත්ප්‍රේරක / සුවපහසුව / සැනසිලි

བདེ་ཆས

dé ché

සුවපහසුව / සැනසිලි

བག་ལེབས

bak pep

සුවපහසුව / සැනසිලි

ཉ་ངན་བསལ་ནི།

nya ngen sel ni

සුවපහසුව / සැනසිලි

ཟུས་ཨཱ་ན། *noun*

sausaāna

དུར་ས

dur sa

බරපතල / සුසාන

དུར་ཁྲོད

dur trö

බරපතල / සුසාන

སུཧཎཤཱིལཱ *adj*

sauhadaśaīlaī

ཉམས་རྟོག་རྟོ

cham tok to

ವಿಶೇಷಾಂಗ / ಸುಹದಶೀಲಿ / ಹಿತಕಾಮಿ

བསམ་པ་བཟང་པོ

sam pa zang po

ಕಾರುಣಿಕ / ಸುಹದಶೀಲಿ / ಹಿತಕಾಮಿ

བྱམས་བཙན་ཅན

jam tsé chen

ಕಾರುಣಿಕ / ದ್ವಬಲ / ದುರ್ಬಲ / ಸುಹದಶೀಲಿ / ಹಿತಕಾಮಿ

མཐུན་རྟོག་རྟོ

tün tok to

ಕದಿಮ / ಸಮಗಿಯ / ಸುಹದಶೀಲಿ / ಹಿತಕಾಮಿ

ཕན་སེམས་ཅན

pen sem chen

ಕಾರುಣಿಕ / ಸುಹದಶೀಲಿ / ಹಿತಕಾಮಿ

སྒྲོལ *adj*

sauḷau

སྒ་བ

tra ba

ಕುಬ್ಜ / ಕೆಟಿ / ಕೆಟ್ಟವು / ಲಿಟ್ಲಿ / ದ್ವಬಲ / ದುರ್ಬಲ / ನೊಂದವುದಗತ್ / ಸುಳ್ / ಸಿಹಿನ್

ཉུང་ཉུང

nyung nyung

ಕುಬ್ಜ / ಕೆಟಿ / ಲಿಟ್ಲಿ / ನೊಂದವುದಗತ್ / ಸುಳ್

མ་ལང་བར

ma langwar

ಅಬ್ಜ / ಕುಬ್ಜ / ಕೆಟಿ / ನೊಂದವುದಗತ್ / ಸುಳ್

ཉུང་སུ་ཅིག་སྦེ

nyung su chik bé

ಕುಬ್ಜ / ಕೆಟಿ / ಲಿಟ್ಲಿ / ನೊಂದವುದಗತ್ / ಸುಳ್

ཉུང་བ

nyungwa

ಅಬ್ಜ / ಕುಬ್ಜ / ಕೆಟಿ / ನೊಂದವುದಗತ್ / ಸುಳ್

ཐག་ཐུང་ཀུ

tak tung ku

ಅಬ್ಜ / ಕುಬ್ಜ / ಕೆಟಿ / ನೊಂದವುದಗತ್ / ಸುಳ್

ཚབས་ཆུང་གི

tsap chung gi

ಅಬ್ಜ / ಕುಬ್ಜ / ಕೆಟಿ / ನೊಂದವುದಗತ್ / ಸುಳ್

ཐུང་ཀུ

tung ku

ಅಬ್ಜ / ಕುಬ್ಜ / ಕೆಟಿ / ನೊಂದವುದಗತ್ / ಸುಳ್

དཔྱག་མ་ལངམ

uk ma langam

ಅಬ್ಜ / ಕುಬ್ಜ / ಕೆಟಿ / ನೊಂದವುದಗತ್ / ಸುಳ್

དཔྱག་ཐག་ཐུང་ཀུ

uk tak tung ku

ಅಬ್ಜ / ಕುಬ್ಜ / ಕೆಟಿ / ನೊಂದವುದಗತ್ / ಸುಳ್

མཐོ་ཚད་ཐུང་ཀུ

to tsé tung ku

ಅಬ್ಜ / ಕುಬ್ಜ / ಕೆಟಿ / ನೊಂದವುದಗತ್ / ಸುಳ್

མ་ལངམ

ma langam

ಅಬ್ಜ / ಕುಬ್ಜ / ಕೆಟಿ / ನೊಂದವುದಗತ್ / ಸುಳ್ / ಹಿಱಯ / ಹಿಱಯಕ್

བསྡུས་ཚིག་དཔྱངས་ཐུང་ཀུ

dü tsik yang tung ku

ಅಬ್ಜ / ಕುಬ್ಜ / ಕೆಟಿ / ನೊಂದವುದಗತ್ / ಸುಳ್

དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ

dü yün tung ku

ಅಬ್ಜ / ಕುಬ್ಜ / ಕೆಟಿ / ನೊಂದವುದಗತ್ / ಸುಳ್

དཀོན་ཏེ

kön té

ಅಬ್ಜ / ಕುಬ್ಜ / ಕೆಟಿ / ನೊಂದವುದಗತ್ / ಸುಳ್

ཆུང་ཀུ

chung ku

ಅಬ್ಜ / ಆಲೋಕ / ಆಲೋಕವತ್ / ಕುಬ್ಜ / ಕೆಟಿ / ಕೆಟ್ಟವು / ಲಿಟ್ಲಿ / ದುಃಖಿ / ದ್ವಬಲ / ದಿಲ್ಲಿಸೆನ / ದೀಪ್ತಿಮತ್ / ದುರ್ಬಲ / ನೊಂದವುದಗತ್ / ಸುಳ್ / ಸಿಹಿನ್

ཐྲ་གདངས་དམའ་བ

dra dang mawa

ಅಬ್ಜ / ಕುಬ್ಜ / ಕೆಟಿ / ನೊಂದವುದಗತ್ / ಸುಳ್

བསྡུས་བསྡུས

dü dü

ಅಬ್ಜ / ಆಲೋಕ / ಆಲೋಕವತ್ / ಕುಬ್ಜ / ಕೆಟಿ / ಚಾಮ್ / ದಿಲ್ಲಿಸೆನ / ದೀಪ್ತಿಮತ್ / ನೊಂದವುದಗತ್ / ಸರಲ / ಸುಳ್

བསྡུས་པའི

dü pé

ಅಬ್ಜ / ಕುಬ್ಜ / ಕೆಟಿ / ನೊಂದವುದಗತ್ / ಸುಳ್

ཙ་ཆུང་བའི

tsa chungwé

ಕುಬ್ಜ / ಕೆಟಿ / ನೊಂದವುದಗತ್ / ಸುಳ್

ཨ་ཙི་ཅིག་སྦེ

a tsi chik bé

ಕುಬ್ಜ / ಕೆಟಿ / ಲಿಟ್ಲಿ / ನೊಂದವುದಗತ್ / ಸುಳ್

དུམ་གྲ་ཅིག་སྦེ

dum dra chik bé

ಕುಬ್ಜ / ಕೆಟಿ / ಲಿಟ್ಲಿ / ನೊಂದವುದಗತ್ / ಸುಳ್

གཡལ་མི་ཆེ་བའི

gel mi chewé

ಕುಬ್ಜ / ಕೆಟಿ / ನೊಂದವುದಗತ್ / ಸುಳ್

གཡལ་གནད་ཆུང་ཀུའི

gel né chung kü

ಅಬ್ಜ / ಕುಬ್ಜ / ಕೆಟಿ / ನೊಂದವುದಗತ್ / ಸುಳ್

གཡལ་གནད་ཆུང་བའི

gel né chungwé

ಕುಬ್ಜ / ಕೆಟಿ / ದ್ವಿತೀಯಿಕ / ನೊಂದವುದಗತ್ / ಸುಳ್

དཀོན་དྲག

kön drak

ಅಬ್ಜ / ಕಪಾ / ಕುಬ್ಜ / ಕೆಟಿ / ಕಲಾತುರಕಿನ್ / ದುರಸ್ಥ / ದುರ್ಲಭ / ನೊಂದವುದಗತ್ / ಸುಳ್ / ಹಿಱಯ / ಹಿಱಯಕ್

བསྡུས་ཚིག

dü tsik

ಅಬ್ಜ / ಕುಬ್ಜ / ಕೆಟಿ / ನೊಂದವುದಗತ್ / ಸುಳ್

སྐྱེ་ནམ *verb*

saūdaānama

སྨན་ཕྱོར་ནི

men jor ni

གོ་རིམ་བསྒྲིག་ནི

go rim drik ni

ಅನುಕ್ರಮಯ / ಅನುಪಿಪ್ಪಿವೆಲ / ಸಂವಿಧಾನಯ / ಸ್ವದಾನಮಿ / ಸಾಮಯ

ཕྱེ་འབད་ནི

to bé ni

ཁ་སྒྲིག་རྒྱབ་ནི

dra drik kyap ni

འཆར་གཞི་གཏིང་ནི

char zhi ting ni

ཁ་སྒྲིག་འབད་ནི

dra drik bé ni

 གཞི / ಸ್ವದಾನಮಿ

བཞེས་སྒོ་འབད་ནི

zhé go bé ni

ಕುಕ್ / ಸ್ವದಾನಮಿ

ཁ་བསྒྲིག་ནི

dra drik ni

ས་ལ *noun*

saūraākaæma

ལོག་ཅོ

lok chö

ಅಪಚಾರ / ಅಪಯೋಜನಯ / ಅತವರ / ಸ್ವರಾಕಾಮ

ལོག་པར་ཅོ་པ

lok par chö pa

ཉེས་བཀོལ

nyé köl

ས་ལ *noun*

saūpa

ཁུ

khu

ಸ್ವಪ / ಸುಪ್

ཁུ་བ

khuwa

ಶುಕ್ರ / ಸ್ವಪ / ಸುಪ್

ཤ་ཁུ

sha khu

ಸ್ವಪ / ಸುಪ್

ཤ་ཐང

sha tang

ཚོ་ཁུ་ཏ་བུ

tsö khu ta bu

ಸ್ವಪ / ಸುಪ್

ས་ལ *noun*

saūraā

དེ་ར་མོ

der mo

ཌེ་ཛ་ཞ

deu zha

ར་མོ

ra to

ཞེན་ཧཱ་ས།
noun
saenaehasa

ཇཱམ་བཙེ
jam tsé
ආලය / ආදරය / ඇලුම් / සෙනෙහස

རྩེ་མོའི་སྐབས་སྐུགས་མ་ཐོབ་པ
tsé mö kap kuk ma top pa
ආලය / ආදරය / ඇලුම් / සෙනෙහස

བཙེ་གདུང་
tsé dung
ආලය / ආදරය / ඇලුම් / සෙනෙහස

བློ་སྐོར
lé kor
ආලය / ආදරය / ඇලුම් / සෙනෙහස

དགའ་སེམས
ga sem
ආලය / ආදරය / ඇලුම් / සෙනෙහස

ཇཱམ་བཙེ་འབད་ནི
jam tsé bé ni
ආදරය / ඇලුම් / සෙනෙහස

བཙེ་བ
tsewa
ආලය / ආදරය / ඇලුම් / සෙනෙහස

དགའ་ཤོས་མ
ga shosam
ආලය / ආදරය / ඇලුම් / පෙම්වතා / සෙනෙහස

དགའ་ནི
ga ni
ආදරය / ඇලුම් / සෙනෙහස

དགའ་མི
ga mi
ආලය / ආදරය / ඇලුම් / පෙම්වතා / සෙනෙහස

ཆགས་སེམས
chak sem
ආලය / ආදරය / ඇලුම් / කෑදරකම / සෙනෙහස

དགའ་བ
gawa
අවධානය / ආලය / ආදරය / ඇලුම් / ගෞරව / ජෝසී / සතුට / සෙනෙහස

དགའཚ་ཚོར
gawa tsor
ආලය / ආදරය / ඇලුම් / සෙනෙහස

ཞ་བ་ལ
noun
saebalaā

དམག་མི
mak mi
සෙබලා / හමුදා

ཞ་ཙ
noun
saetsa

ཁ
khe
ලුණු / ලුණු

ཁ
khe
ලුණු / ලුණු

ཞ
noun
saeshu

ལ

la

අනියම් / රැකියා / කබාය / කම්කරු / කාර්යාලය / ක්‍රියාකාරකම් / පනත / දෙයක් / බලපෑම / වැඩ / වැඩට / වස්තුව / ලියවිල්ල / ව්‍යාපාරය / ව්‍යාපාරික / ව්‍යාපාරයක් / සේවා / ප්‍රියතම

ལ་འབད་ནི

la bé ni

රැකියා / කම්කරු / කාර්යාලය / පනත / බලපෑම / මාර්තු / වැඩ / වැඩට / සේවා

ལ་རྗ་འཐབ་ནི

la ja tap ni

රැකියා / කම්කරු / කාර්යාලය / පනත / වැඩ / වැඩට / සේවා

ལ་གཡོག

la yok

රැකියා / කම්කරු / කාර්යාලය / පනත / නමස්කාරය / වැඩ / වැඩට / සේවා / සේවයේදී

ལས་ཁུངས

lé khung

රැකියා / කාර්යාලය / දෙපාර්තමේන්තුව / වැඩ / සංවිධානය / සේවා / පාසල්

དངུལ་སྐྱོང་སྲོང་ནི

ngül kyé trö ni

වැඩ / සේවා / සේවයේදී

འབྲས་བུ

dré bu

රැකියා / කම්කරු / කාර්යාලය / පනත / බලපෑම / වැඩ / වැඩට / සේවා / හැඟීම / ප්‍රතිඵල

ཚེ་བཀྲ།

noun

saevikaāva

གནས་པོ་ཟམ

naspo zamo

ངོ་སྲོང་འབད་མི

ngo trö bé mi

བསུ་ལེན་མ

su len ma

ཚོ་ཡན་ནན

verb

saeāyanana

བསྟ་ནི

ta ni

ගවේෂණ / බලන්න / වොච් / සංචාරය / සෙවුම් / සොයන්න

ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི

zhip tsöl bé ni

ගවේෂණ / සමීක්ෂණ / සෙවුම් / සොයන්න / පර්යේෂණ

ཞིབ་འཛུག་འབད་ནི

zhip juk bé ni

පාලන / පරීක්ෂා / ගවේෂණ / ගවේෂණය / චෙක්පත / ටෙස්ට් / විභාගය / සමීක්ෂණ / සෙවුම් / සොයන්න / පර්යේෂණ

ཡུན་འཚོལ

yün tsöl

ගවේෂණ / සෙවුම් / සොයන්න

འཚོལ་བ

tsölwa

ගවේෂණ / චේස් / දඩයමට / සෙවුම් / සොයන්න

འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི

tsöl zhip bé ni

පරීක්ෂා / ගවේෂණ / ගවේෂණය / චෙක්පත / ටෙස්ට් / සෙවුම් / සොයන්න

རིང་འཚོལ

ring tsöl

ගවේෂණ / සෙවුම් / සොයන්න

སྐོང་བསྟ་ནི

long ta ni

ගවේෂණ / සෙවුම් / සොයන්න

ལེན་ནི

len ni

ගත්තෙ / පිළිගැනීමට / පිළිගන්න / සොයන්න

འདྲི་ནི

dri ni

අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ඉල්ලීම / ඉල්ලුම / කරුණාකර / කාරුණිකව / සතුටු / සොයන්න / හිමිකම / ප්‍රශ්නය

འཚོལ་ནི

tsöl ni

ගවේෂණ / චේස් / දඩයමට / බලන්න / සංචාරය / සෙවුම් / සොයන්න

འཚོལ་ཞིབ

tsöl zhip

ගවේෂණ / සෙවුම් / සොයන්න

ཚོ་ཡ

verb

saeāyaā

གཞི་ལུ་གནས་ནི

zhi lu né ni

කරන්නේ / සොයා / හමු

ཤེས་ནི

shé ni

අනන්‍යතාව / ඉගෙන / කරන්නේ / දැන / දැනුම / දැනුම් / බලන්න / සොයා / සංචාරය / සටහන / හඳුනා / හමු / ප්‍රගුණ

བརྟེན་ནི

ten ni

කරන්නේ / සොයා / හමු

རྟོག་ནི

tok ni

ඉගෙන / කරන්නේ / තේරුම් / සොයා / හමු / ප්‍රගුණ

མཐོང་ནི

tong ni

පෙනී / කරන්නේ / පුබුදුවා / බලන්න / සොයා / සංචාරය / සටහන / පසුබට / හමු

འཐོབ་ནི

top ni

ඇති / ඉටු / කරන්නේ / ගත්තෙ / පිළිගැනීමට / ළඟා / ජය / ජයග්‍රහණය / දිනාගැනීමේ / එබ / පුබුදුවා / විජයග්‍රහණයේ / විහිදීම / සොයා / සතුව / පසුබට / හමු

ཚོར་ནི

tsor ni

කරන්නේ / ග්‍රස්ත / ඝාතකයා / සොයා / සටහන / හමු

བཟའ་ནི

za ni

ආහාර / ඇති / කන්න / පරිභෝජනය / සොයා / සතුව

ངོ་ཕྱད

ngo ché

තරග / සොයා / රැස්වීම

གཞི་བཙུག་ཕས་འབད་ནི

zhi tsuk bé ni

කරන්නේ / සොයා / හමු

གཞི་བཙུག་ཕས་ནི

zhi tsuk ni

කරන්නේ / සොයා / හමු

གཞིར་བཞག་ནི

zhir zhak ni

කරන්නේ / සොයා / හමු

འཐུང་ནི

tung ni

ඇති / පරිභෝජනය / සොයා / සතුව

མཁུ་སྐོར་རྒྱབ་ནི

gu kor kyap ni

ඇති / මංගර / සොයා / සතුව

གཟུང་ནི

zung ni

ඇති / රක්ෂිතය / තේරුම් / පවත්වා / සොයා / සංරක්ෂණය / සතුව

རྟེན་ནི

den ni

ඇති / සොයා / සතුව

གདོང་ཐུག

dong tuk

තරග / සොයා / රැස්වීම

ཉེ་ནི

nyé ni

කරන්නේ / තරග / සොයා / රැස්වීම / හමු

འགོ་བཙུགས་ནི

go tsuk ni

ආරම්භ / ආරම්භය / ආරම්භක / කරන්නේ / පිටත් / පිටත්වීම / විවෘත / විවෘතව / සොයා / හඳුන්වා / හමු

སྙོང་ནི

nyong ni

කරන්නේ / සොයා / හමු

ཧེ་ནི

hé ni

කරන්නේ / තරග / සොයා / රැස්වීම / හමු

སྐུ་རྟ་བུ

ku ta bu

කරන්නේ / සොයා / හමු

སྐྱེ་ནི

kyé ni

ඇති / සොයා / සතුව

ལུག་ནི

luk ni

කරන්නේ / වත් / පිරවීම / සොයා / හමු / එන්නත්

གནས་ནི

né ni

අවසන් / කරන්නේ / ජීවන / රැඳී / පවතී / පවතිනු / වාසස්ථාන / සොයා / පසුගිය / සජීවි / සජීවී / හමු

ངོ་ཕྱད

ngo tré

තරග / සොයා

དགོ་ནི

go ni

අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ඇති / ඉල්ලීම / ඉල්ලුම / සොයා / සතුව

ཚོ་ཡུ་རི་ཡ

noun

saeāyauraiya

ཡེ་ཤུ་ཨ་ཉེ་མོ

yé shü a nemo

སྲིང་མོ

singmo

ཨ་ཞེ་མོ

a zhemo

སྨན་གཡོག་མོ་གོང་མ

men yogmo gongam

ནུ་མོ

numo

ཚོ་ཤ་ཀ་ཨ

noun

saeārakama

ཨར་རྒྱུན

ar kün

ཨར་ཁ་བཀྲ་ནི

arwa ku ni

ཚོ་ཤ་ཀ་ཨ / ཚོ་ཕ་ཅན

ཨ་རྒྱ་ཕ་ལེན་ཕ

ma jin pa len pa

ཚོ་ཌ་ཡ་ཨ

noun

saeāḍaiyama

བྱུལ་རྫས

bül dzé

སོ་རྡི་ཡཱ

so di yam

ཚ་རྩེ

tsa zé

ཚོ་ཕ་ཅན

verb

saeāpaānayaka

ཨར་ཁ་བཀྲ་ནི

arwa ku ni

ཚོ་ཤ་ཀ་ཨ / ཚོ་ཕ་ཅན

ཡར་འཕར་ནི

yar par ni

ནིག་མོ་ཨ / ཨ་ཁ / ཨ་ཐུ / ཝཊ་ཌ་ཡ / ཚོ་ཕ་ཅན

འཐུ་བ

tu ba

སྡུམ་འཁོར་ནང་ལུ་འབག་ཏ་ཨ་ཕ་ཅན

num khor nang lu bak jin pé

དགའ་སྲོ་འབྱུང་ནི

ga tro jung ni

དགའ་སྲོ

ga tro

ජෝයි / විදුලි / විදුලි / විනෝද / විදුලිබල / විද්‍යුතය / ඝෝෂාකාරී / සතුට

འདྲེན་ཁས

dren ké

འདེགས་པ

dek pa

འབག་ཏ་ཨ

bak jin ni

འདེད་ཁྱེལ

dé kyel

ཞུ་ལིས།
noun
saeālaiya

ལྷ་ངན་གནས་ཚུལ།
la ngen né tsül

ཆོས་ངན།
chö ngen

ཆོས་ངན་གནས་ཚུལ།
chö ngen né tsül

ལྷ་ངན།
la ngen

ཞུ་ཟས།
noun
saeāsa

དེ་ཀུ།
dé gu

གར་ཁུ།
gar khu

སྐྱོ་མ།
kyo ma

ཞུ་ཁྱ།
noun
saeḷkhaya

གཟུགས་ཁམས།
zuk kham

ཁམས།
kham
ཨহংকারය / ᱱᱚᱢᱚᱞᱤᱫᱚᱨᱵᱤᱞᱚᱭᱚ / ᱥᱮᱵᱟᱞᱤᱭᱚ

ལུས་ཁམས།
lü kham

སེམས་ཁམས་ཟླ་བུ།
sem kham ta bu

འཚོ་ཁམས།
tso kham
ᱯᱮᱞᱚ / ᱛᱟᱛᱛᱤᱵᱚᱭ / ᱛᱟᱛᱤᱵᱚᱭ / ᱵᱤᱫᱚᱭᱟᱱᱚᱭ / ᱥᱮᱵᱟᱞᱤᱭᱚ

ཧཾ་ས་ཡཱ།
noun
haṁsayaā

ངང་པ།
ngang pa

ཧ་ཀུ།
noun
hakau

ཟ་ལྟཔ
za tap
ᱢᱮᱛᱤᱢ / ᱦᱚᱠᱚᱞᱚᱢ

ཨ་མཁལ
ma khel

ཧཎ
noun
haṅḍa

ལྷབ་དབང་
lap wang
ᱥᱟᱵᱫ / ᱦᱚᱱᱫᱚ

ཚོགས་པའི་ཚོགས་རྒྱན
tsok pé tsok gyen
ᱪᱚᱱᱫ / ᱛᱚᱨᱚᱨᱟ / ᱥᱟᱵᱫ / ᱦᱚᱱᱫᱚ

ཚོར་བ
tsorwa
ᱜᱚᱱᱫᱷᱚᱭ / ᱪᱚᱷᱚᱱᱟᱣ / ᱵᱚᱞᱚᱯᱟᱞᱚᱢ / ᱵᱤᱞᱚᱵᱩᱛᱚᱱ / ᱥᱟᱵᱫ / ᱥᱩᱵᱚᱫᱤᱛ / ᱦᱟᱦᱩᱢ / ᱦᱚᱱᱫᱚ

ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་དུས
tsok gyen tsuk dü
ᱪᱚᱱᱫ / ᱛᱚᱨᱚᱨᱟ / ᱥᱟᱵᱫ / ᱦᱚᱱᱫᱚ

ཚོགས་རྒྱན
tsok gyen
ᱪᱚᱱᱫ / ᱛᱚᱨᱚᱨᱟ / ᱥᱟᱵᱫ / ᱦᱚᱱᱫᱚ

ཚ་ཤུགས
tsa shuk
ᱪᱚᱷᱚᱱᱟᱣ / ᱥᱟᱵᱫᱚᱭ / ᱦᱚᱱᱫᱚ

བཤད་དབང་
shé wang
ᱥᱟᱵᱫ / ᱦᱚᱱᱫᱚ

ཀྱེ་གདངས
ké dang
ᱪᱚᱷᱚᱱᱟᱣ / ᱥᱟᱵᱫᱚᱭ / ᱦᱚᱱᱫᱚ

ཀྱེ
ké
ᱚᱢᱛᱩᱢ / ᱪᱚᱷᱚᱱᱟᱣ / ᱥᱟᱵᱫ / ᱥᱟᱵᱫᱚᱭ / ᱦᱚᱱᱫᱚ

བཅོད་དབང་
jö wang
ᱥᱟᱵᱫ / ᱦᱚᱱᱫᱚ

ཇ་ཚིག་ཉམས་འགྱུར
ja tsik nyam gyur
ᱥᱟᱵᱫ / ᱦᱚᱱᱫᱚ

གྲྭ་དབྱངས
dra yang
ᱩᱫᱟᱱᱚᱵᱚᱨ / ᱪᱚᱷᱚᱱᱟᱣ / ᱨᱤᱫᱟᱢᱚᱭ / ᱯᱤᱭᱚᱵᱚᱨᱚᱠ / ᱥᱟᱵᱫ / ᱵᱚᱢᱜᱤᱛᱚᱭ / ᱦᱚᱱᱫᱚ

གྲྭ
dra
ᱪᱚᱷᱚᱱᱟᱣ / ᱥᱟᱵᱫ / ᱦᱚᱱᱫᱚ

ཁེ་རང་དབང་
khé rang wang
ᱥᱟᱵᱫ / ᱦᱚᱱᱫᱚ

གྲྭ་གདངས
dra dang
ᱪᱚᱷᱚᱱᱟᱣ / ᱥᱟᱵᱫ / ᱥᱟᱵᱫᱚᱭ / ᱯᱟᱦᱟᱨᱩ / ᱦᱚᱱᱫᱚ

ཧ་ཏ
num
hata

བདུན
dün

ཧ་ཏ་ར
noun
hatara

བཞི
zhi
ᱦᱚᱛᱚᱨ / ᱦᱚᱛᱚᱨ

ཧ་ཏ་ར
noun
hatara

ཞི
zhi
ᱦᱚᱛᱚᱨ / ᱦᱚᱛᱚᱨ

ཧ་ཏ་ར་ཨཱ་ས
noun
hataraæsa

དཔེ་ན་
per na
ᱪᱚᱛᱩᱨᱥᱚᱨᱚᱞᱮ / ᱵᱚᱨᱜᱚ / ᱦᱚᱛᱚᱨᱟᱭᱤᱛ

 དཔེ་ན་ གི་ ལུ་དགུ་འཕབ་རྒྱབ་དང་ འགྱུར་ཏོ་བཟློག
per na gi lu gu tap kyap da t
ᱪᱚᱛᱩᱨᱥᱚᱨᱚᱞᱮ / ᱵᱚᱨᱜᱚ / ᱦᱚᱛᱚᱨᱟᱭᱤᱛ

 དཔེ་ན་ གི་ ལུ་དགུ་འཕབ་རྒྱབ་དང་ ཨ
per na gi lu gu tap kyap da
ᱪᱚᱛᱩᱨᱥᱚᱨᱚᱞᱮ / ᱵᱚᱨᱜᱚ / ᱦᱚᱛᱚᱨᱟᱭᱤᱛ

དཔེ་ན་ གི་
per na gi
ᱪᱚᱛᱩᱨᱥᱚᱨᱚᱞᱮ / ᱵᱚᱨᱜᱚ / ᱦᱚᱛᱚᱨᱟᱭᱤᱛ

ཨང་སྒྱུར་གྲྭབ་འབྲས
rang gyur drup dré
ᱪᱚᱛᱩᱨᱥᱚᱨᱚᱞᱮ / ᱵᱚᱨᱜᱚ / ᱦᱚᱛᱚᱨᱟᱭᱤᱛ

གྲྭ་བཞི
dru zhi
ᱪᱚᱛᱩᱨᱥᱚᱨᱚᱞᱮ / ᱵᱚᱨᱜᱚ / ᱦᱚᱛᱚᱨᱟᱭᱤᱛ

སྦུག་ཐང
buk tang
ᱪᱚᱛᱩᱨᱥᱚᱨᱚᱞᱮ / ᱵᱚᱨᱜᱚ / ᱦᱚᱛᱚᱨᱟᱭᱤᱛ

དབྱུས་ཐང
ü tang
ᱪᱚᱛᱩᱨᱥᱚᱨᱚᱞᱮ / ᱵᱚᱨᱜᱚ / ᱦᱚᱛᱚᱨᱟᱭᱤᱛ

ཧ་ཏ་ལ་ཡི་ས
num
hataḷaisa

བཞི་བཅུ
zhi chu

ཧ་ཏུ
noun
hatau

ཧམ་པ
ham pa
ᱚᱦᱚᱢᱚᱞᱤᱫᱚᱨᱵᱤᱞᱚᱭᱚ / ᱰᱤᱞᱤᱨ / ᱦᱚᱛᱩ

ཧམ་སྤུ
ham pu
ᱰᱤᱞᱤᱨ / ᱦᱚᱛᱩ

ཤ་མུ
sha mu
ᱰᱤᱞᱤᱨ / ᱦᱚᱛᱩ

ཧ་དཝ་ཏ
noun
hadavata

ཉིང་རྗེ
nying jé
ᱚᱢᱩᱠᱚᱢᱤᱯᱟᱣ / ᱯᱚᱠᱷᱚᱵ / ᱫᱚᱭᱟᱣ / ᱢᱚᱨᱤᱥᱤ / ᱥᱟᱢᱩᱠᱚᱢᱤᱯᱤᱛᱚᱢ / ᱦᱚᱫᱚᱣᱚᱛᱚᱢ

སེམས
sem
ᱢᱚᱢᱟᱞᱮ / ᱢᱚᱢᱚᱱᱚᱥ / ᱦᱚᱫᱚᱣᱚᱛᱚᱢ

བཙེ་སེམས
tsé sem

ཕུག་ཏེ་བ
buk tewa

ཉིང་སྟོབ
nying top
ᱚᱵᱚᱥᱭᱚ / ᱫᱮᱵᱚᱨᱭᱚᱛ / ᱵᱚᱞᱚᱦᱚᱛᱛᱟᱞᱤᱠᱟᱨᱚᱞᱮᱭᱚᱛ / ᱵᱤᱫᱩᱞᱤᱵᱚᱞ / ᱪᱚᱠᱛᱤᱭᱚ / ᱥᱤᱢᱟᱭᱩ / ᱦᱚᱫᱚᱣᱚᱛᱚᱢ / ᱯᱷᱚᱨᱚᱪᱚᱱᱫᱚᱵᱚᱞᱚᱛᱟᱣᱚᱭᱚ / ᱯᱷᱚᱨᱚᱵᱚᱞᱚᱛᱟᱣᱚᱭᱚ / ᱨᱤᱰᱷᱤᱛ / ᱨᱤᱰᱷᱤᱛᱚᱠᱚᱢ

དཀྱིལ
kyil

ཛཱམ་སེམས
jam sem

ཧིང་རྟགས་དམར་ཡོད་པའི་དཀྱི
hing tak marpo yö pé tasi

ཧིང
hing

དོན་ཧིང
dön hing

ཉིང
nying

དབྱུས
ü

ཧ་དཱ་ཡ
adj
hadaisai

གཙལ་ཅན
gel chen
ᱚᱨᱫᱚᱵᱚᱥᱚᱞᱮᱭᱤ / ᱚᱨᱫᱚᱵᱚᱥᱚᱞᱮᱭᱤᱞᱤ / ᱚᱞᱚᱵᱚᱛᱤᱭᱚ / ᱚᱨᱛᱚᱞᱚᱭᱚ / ᱚᱨᱛᱚᱞᱚᱭᱚᱛ / ᱭᱚᱞᱚᱛ / ᱛᱚᱫᱚᱵᱚᱞ / ᱫᱚᱨᱩᱞᱩ / ᱵᱚᱨᱚᱯᱚᱛᱚᱞᱚᱠᱚᱢ / ᱵᱚᱨᱚᱯᱚᱛᱚᱞᱚᱠᱚᱢ / ᱢᱚᱦᱟ / ᱵᱚᱜᱚᱛᱤᱵᱭᱩᱛᱩ / ᱵᱮᱫᱚᱜᱚᱛᱚᱢ / ᱵᱮᱫᱚᱜᱚᱛᱚᱢᱠᱚᱢ / ᱵᱤᱥᱤᱥᱚᱞᱚᱛ / ᱦᱚᱫᱚᱥᱤ / ᱯᱷᱚᱨᱫᱟᱱᱚ

ཁཀ་ཆེ་ཏོ་ཀ་ཏོ
khak ché tok to

འཕྲལ་མཁོ
trel kho

འདི་འཕྲོ་ལས་རྒྱི
di tro lé kyi

ཧང་ཏོམ་གི
hang tom gi

ལྷོ་བུར་གྱི
lo bur gyi

ཧན་ཏཱ
noun
hanaṭara

ངོན་པ
ngön pa

ཤ་རོགས་པ
sha rok pa

ཤ་བདའ་མི
sha da mi

ཤ་རོགས
sha rogsapa

ཧཎ্ডདཱ
noun
haṅḍaunavaā

འགྲོ་བཙུགས
go tsuk
ᱟᱨᱚᱢᱵᱷᱚᱠᱚ / ᱯᱚᱫᱚᱨᱚᱢ / ᱥᱚᱢᱵᱷᱚᱵᱚᱭᱚ / ᱦᱚᱫᱩᱞᱩᱱᱟᱣᱟ / ᱦᱚᱫᱩᱞᱩᱱᱟᱣᱤᱞᱤᱢ

འགྲོ་བཙུགས་ནི
go tsuk ni
ᱟᱨᱚᱢᱵᱷᱚ / ᱟᱨᱚᱢᱵᱷᱚᱭᱚ / ᱟᱨᱚᱢᱵᱷᱚᱠᱚ / ᱠᱚᱨᱚᱞᱚᱱᱮ / ᱯᱤᱞᱚᱛᱚᱞᱤᱢ / ᱯᱤᱞᱚᱛᱚᱞᱤᱢ / ᱵᱤᱵᱟᱨᱚᱛᱚ / ᱵᱤᱵᱟᱨᱚᱛᱚᱭᱚ / ᱥᱚᱞᱚᱭᱟ / ᱦᱚᱫᱩᱞᱩᱱᱟᱣᱟ / ᱦᱚᱢᱩ

ངོ་ལྷོ
ngo trö
ᱦᱚᱫᱩᱞᱩᱱᱟᱣᱟ / ᱦᱚᱫᱩᱞᱩᱱᱟᱣᱤᱞᱤᱢ

ངོ་ལྷོ་འབད་ནི
ngo trö bé ni

හඳුනා *verb*

haňdaunaā

ངོས་འཛིན་འབད་ནི།

ngö dzin bé ni

අනන්යතාව / හඳුනා

ངོ་རྟགས

ngo tak

අනන්යතාව / ලේබල් / සන්නාම / හඳුනා

མཚུངས་ཆ

tsung cha

අනන්යතාව / හඳුනා

རྟགས

tak

අනන්යතාව / චරිත / සංකේතය / සාක්ෂි / සාක්ෂිකාරිය / සන්නාම / හඳුනා

ངོ་སྟོན་ནི།

ngo tön ni

අනන්යතාව / හඳුනා

ངོ་ཤེས་ནི།

ngo shé ni

අනන්යතාව / තරග / හඳුනා

ངོས་ལེན་འབད་ནི།

ngö len bé ni

අනුමත / පිළිගැනීමට / ගිල්වීම / පිලිතුරු / වැහිලිහිණියා / හඳුනා

ངོས་འཛིན་ནི།

ngö dzin ni

දැන / දැනුම / හඳුනා

བདའ་ཟུན་ནི།

da zün ni

අනන්යතාව / පුබුදුවා / පසුබට / හඳුනා

ངོ་ཁྱེ་ནི།

ngo ché ni

අනන්යතාව / හඳුනා

ཤེས་ནི།

shé ni

අනන්යතාව / ඉගෙන / කරන්නේ / දැන / දැනුම / දැනුම් / බලන්න / සොයා / සංචාරය / සටහන / හඳුනා / හමු / ප්රගුණ

བད་མཚོན

da tsön

අනන්යතාව / කැඩපත / රිද්මය / පරිමාණ / පියවරක් / සන්නාම / හඳුනා

འདྲ་བ

drawa

අනන්යතාව / සමාන / සමගාමීව / සමාන්තර / හඳුනා

ཆ་འཇུག་འབད་ནི།

cha jok bé ni

අනුගමනය / හඳුනා

གོ་རྟོག་འཛུང་ནི།

go tok jung ni

ཧ་གོ་ནི།

ha go ni

අවබෝධය / අනන්යතාව / ඉගෙන / තේරුම් / දැන / දැනුම / දැනුම් / බලන්න / සංචාරය / සටහන / හඳුනා / ප්රගුණ

ངོ་

ngo

අනන්යතාව / හඳුනා

හමු *verb*

hamau

གཞིར་བཞག་ནི།

zhir zhak ni

කරන්නේ / සොයා / හමු

མཐོང་ནི།

tong ni

පෙනී / කරන්නේ / පුබුදුවා / බලන්න / සොයා / සංචාරය / සටහන / පසුබට / හමු

བཏེན་ནི།

ten ni

කරන්නේ / සොයා / හමු

གཞི་བཙུགས་འབད་ནི།

zhi tsuk bé ni

කරන්නේ / සොයා / හමු

གཞི་ལུ་གནས་ནི།

zhi lu né ni

කරන්නේ / සොයා / හමු

འཐོབ་ནི།

top ni

ඇති / ඉටු / කරන්නේ / ගත්තෙ / පිළිගැනීමට / ළඟා / ජය / ජයග්රහණය / දිනාගැනීමේ / එබ / පුබුදුවා / විජයග්රහණයේ / විහිදීම / සොයා / සතුව / පසුබට / හමු

རྟོག་ནི།

tok ni

ඉගෙන / කරන්නේ / තේරුම් / සොයා / හමු / ප්රගුණ

གཞི་བཙུགས་ནི།

zhi tsuk ni

කරන්නේ / සොයා / හමු

སྒྲོང་ནི།

nyong ni

කරන්නේ / සොයා / හමු

རྙེད་ནི།

nyé ni

කරන්නේ / තරග / සොයා / රැස්වීම / හමු

གནས་ནི།

né ni

අවසන් / කරන්නේ / ජීවන / රැඳී / පවතී / පවතිනු / වාසස්ථාන / සොයා / පසුගිය / සජීවී / සජීවී / හමු

ལུགས་ནི།

luk ni

කරන්නේ / වත් / පිරවීම / සොයා / හමු / එන්නත්

རྐུ་ཐ་བུ

ku ta bu

කරන්නේ / සොයා / හමු

ཧེ་ནི།

hé ni

කරන්නේ / තරග / සොයා / රැස්වීම / හමු

འགོ་བཙུགས་ནི།

go tsuk ni

ආරම්භ / ආරම්භය / ආරම්භක / කරන්නේ / පිටත් / පිටත්වීම / විවෘත / විවෘතව / සොයා / හඳුන්වා / හමු

ཤེས་ནི།

shé ni

අනන්යතාව / ඉගෙන / කරන්නේ / දැන / දැනුම / දැනුම් / බලන්න / සොයා / සංචාරය / සටහන / හඳුනා / හමු / ප්රගුණ

ཚོར་ནི།

tsor ni

කරන්නේ / ග්රස්ත / ඝාතකයා / සොයා / සටහන / හමු

හමුදවේ *noun*

hamaudavae

ཞི་བའི་དམག་རྡེ

zhiwé mak dé

හමුදා *noun*

hamaudaā

རྡེ་ཚོགས

dé tsok

සංගමයේ / සංසදය / සමාජය / හමුදා

བསྡན་སུང་དམག་མི

ten sung mak mi

දමග්මි

mak mi

සෙබලා / හමුදා

དམག་རྡེ

mak dé

අණ / ආඥාව / ආඥාවක් / විධානය / සාමය / හමුදා

དྲག་རྡེ

drak dé

དྲག་པོའི་དམག་མི

drak pö mak mi

හය *num*

haya

དྲུག

druk

සය / හය

හරහා *prep*

harahaā

ཀྱིས

kyi

ඇතුලට / ඉවතට / ඔස්සේ / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

ཟུར་ཁ

zur kha

ඇතුලට / ඉවතට / ඔස්සේ / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

ཡི

yi

ඇතුලට / ඉවතට / ඔස්සේ / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

བཏེན་ཏེ

ten té

ඔස්සේ / මැදින් / ලෙස / සිට / හරහා

ཉེ་འདབས

nyé dap

ඇතුලට / ඉවතට / ඔස්සේ / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

ལུ

lu

අතහැර / අභ්යන්තර / අවදි / ඇතුලට / ඉවතට / ඉහත / ඔස්සේ / කට / කිරීම / නැඟිට / යුතු / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මත / මැදින් / විසින් / සිට / සඳහා / සමග / සමඟ / සම්බන්ධීකරණය / හරහා

བཀྱུ་དེ

gyü dé

ඇතුලට / ඉවතට / ඔස්සේ / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

ཀྱི

gyi

ඇතුලට / ඉවතට / ඔස්සේ / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

ཀུ

gu

ඇතුලට / ඉවතට / ඔස්සේ / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

ཁར

khar

අතහැර / අවදි / ඇතුලට / ඉවතට / ඉහත / ඔස්සේ / කට / නැඟිට / යුතු / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මත / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

སྦོ་འགོས་ཁ

bo lok kha

ඇතුලට / ඉවතට / ඔස්සේ / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

གི

gi

ඇතුලට / ඉවතට / ඔස්සේ / දී / දක්වා / ලබාගත් / බැහැරවන / මැදින් / විසින් / සිට / හරහා

හර්ඩ් *noun*

haraḍa

རྡེ།

dé

පොකුරු / පැකේජය / පැකට් / කුහුඹුවා / බලහත්කාරයෙන් / මාලිගාව / විදුලිබල / සංගමයේ / සංසදය / සභාවේ / සමාජය / සමූහයක් / හර්ඩ් / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය

རྡེ་རྩན།

dé tsen

පංනිය / කල / කොටස / කණ්ඩායම / පවුලේ / පාසල් / හර්ඩ් / ප්‍රවර්ගය

ཁྱུ

khyu

කුහුඹුවා / හර්ඩ්

හරිත *noun*

haraita

རྒྱང་ཁུ

jang khu

རྒྱང་མདོག་རྩ་ཐང་

jang dok tsa tang

རྒྱང་མདོག

jang dok

ཁྱང་ཁ

chang kha

හරියටම *adv*

haraiyaṭama

ཐེ་རི་བ་རི་རང་

té riwa ri rang

དངོ་ཏིག་རྡེ

ngé tik bé

གྲིམས་མཐུན།

trim tün

අයිතිය / උචිත / කෙලින්ම / පනත / නිවැරදි / සුදුසු / හරියටම

གྲིག་གྲི་རང་

trik tri rang

གྲིག་གྲི་ཁར

trik tri khar

නිවැරදි / හරියටම

གྲིག་གྲི

trik tri

අනුකූල / අයිතිය / උචිත / උචිත / කපටි / කෙලින්ම / කෙලින්ම / නිතිපතා / නිවැරදි / නිවැරදි / නිරවද්‍යතාව / නිසි / පිරිසිදු / සුදුසු / සුදුසු / හරියටම

རྩོ་དབང་

top wang

අයිතිය / ඉල්ලුම / උචිත / කෙලින්ම / පනත / නිවැරදි / ශීර්ෂය / සුදුසු / හරියටම / හිමිකම

དཔེ་དཔེ

ten ten

අයිතිය / ආරක්ෂක / ආරක්ෂිත / ආරක්ෂිත / ආරක්ෂිතව / උචිත / කෙලින්ම / ඝන / බලවත් / බලසම්පන්න / නිවැරදි / නිරවද්‍යතාව / ශක්තිමත් / නිසැකවම / නිසැකවම / සුදුසු / සමාගම / ස්ථිරව / හරියටම

གཡས་ཕྱོགས་ཀྱི

yé chok kyi

අයිතිය / උචිත / කෙලින්ම / පනත / නිවැරදි / සුදුසු / හරියටම

ཐེ་རི་བ་རི

té riwa ri

ආරක්ෂිත / ආරක්ෂිතව / ඒකාන්ත / ධනාත්මක / නිවැරදි / නිසැකව / නිසැකවම / හරියටම

ངོ་མར

ngo mar

ඇත්තටම / නිවැරදි / හරියටම

འཕྲུལ་མེད

trül mé

අයිතිය / උචිත / කෙලින්ම / නොවරදින / නිවැරදි / නිරවද්‍යතාව / සුදුසු / හරියටම

ད་ཏོ་རང་

da to rang

අකල් / අයිතිය / ඉක්මන් / උචිත / කඩිනමින් / කෙලින්ම / ක්ෂණිකව / පනත / මුල් / වේගවත් / නිවැරදි / වහාම / සුදුසු / හරියටම

དངོ་བདེན

ngé den

අයිතිය / ආරක්ෂිත / උචිත / කෙලින්ම / පනත / නිවැරදි / නිරවද්‍යතාව / නිසැකවම / සුදුසු / සැබෑ / හරියටම

དམིགས་བསལ་དུས་ཚོད

mik sel dü tsö

නිවැරදි / හරියටම

མ་འཛོལ་བ

ma dzöl ba

අයිතිය / නොවරදින / නිවැරදි / හරියටම

སྐྱོན་མེད

kyön mé

අයිතිය / උචිත / කෙලින්ම / නිවැරදි / සුදුසු / හරියටම

འཛོལ་མེད

dzöl mé

අයිතිය / උචිත / කෙලින්ම / නොවරදින / නිවැරදි / නිරවද්‍යතාව / සුදුසු / හරියටම

དྲང་པོར

drang por

අයිතිය / ඇත්තටම / උචිත / කෙලින්ම / පනත / නිවැරදි / සුදුසු / හරියටම

དྲང་པོ

drang po

අඛණ්ඩතාවය / අයිතිය / අයිතිය / අවංක / අවංක / අවංකව / උචිත / උචිත / කෙලින්ම / කෙලින්ම / පනත / පනත / නිවැරදි / නිවැරදි / විශ්වාසවන්ත / සත්‍යය / පිරිසිදු / සුදුසු / සුදුසු / සැබෑ / හරියටම / හරියටම

དྲང་པོ

drang po

අඛණ්ඩතාවය / අයිතිය / අයිතිය / අවංක / අවංක / අවංකව / උචිත / උචිත / කෙලින්ම / කෙලින්ම / පනත / පනත / නිවැරදි / නිවැරදි / විශ්වාසවන්ත / සත්‍යය / පිරිසිදු / සුදුසු / සුදුසු / සැබෑ / හරියටම / හරියටම

བདེན་པ

den pa

අයිතිය / ඇත්ත / උචිත / කෙලින්ම / පනත / නිවැරදි / විශ්වාසවන්ත / සත්‍යය / සුදුසු / සැබෑ / හරියටම

བདེན

den

අයිතිය / උචිත / කෙලින්ම / නිවැරදි / සුදුසු / හරියටම

དཔེ་དཔེ་རང་

ten ten rang

དངོ་གཏན

ngé ten

ආරක්ෂිත / ආරක්ෂිතව / යෝජනාව / තීරණ / නිවැරදි / විභේදනයේ / හරියටම

හල් *noun*

hala

གྲུ་རི་གཟམ

drü sham

හවරි *noun*

havarai

ཁྱ་རྫུ་མ

kya dzü ma

ཁྱ་ཤུབ

kya shup

හවුල් *noun*

havaula

རྩོ་སྐལ

top kel

පංගු / කෑල්ලක් / දැන්වීම / හවුල්

རང་སྐལ

rang kel

පංගු / කෑල්ලක් / දැන්වීම / හවුල්

རུབ་སྐྱོང་ནི

rup chö ni

පංගු / කෑල්ලක් / දැන්වීම / හවුල්

སོ་སོར་འཕྲལ་ནི

so sor chel ni

පංගු / කෑල්ලක් / දැන්වීම / හවුල්

རྩོང་ལྡགས

tong chak

පංගු / කෑල්ලක් / දැන්වීම / හවුල්

རྩོང་མ

tongam

පංගු / කෑල්ලක් / දැන්වීම / හවුල්

རྩོ་ཆ

top cha

පංගු / කෑල්ලක් / දැන්වීම / හවුල්

དཔེ

pé

පංගු / ආදර්ශ / කෑල්ලක් / රටාව / පරණ / පෙන්තක් / නියැදි / දැන්වීම / නිදර්ශන / හවුල්

འཕྲད་སྐྱོན་པའི་རྩིག

trap tön pé tsik

පංගු / කෑල්ලක් / දැන්වීම / හවුල්

རྩོ

tsé

පංගු / උපාධිය / කෑල්ලක් / ක්වොන්ටම් / දැන්වීම / පරිමාණ / පියවරක් / විශාලත්වය / හවුල් / ප්‍රමාණය

རྩོག་པ

tsok pa

පක්ෂය / සංගමයේ / සංසදය / සමාජය / හවුල් / පාර්ශවය

མཐུན་རྩོག

tün tsok

ලීග් / සංගමයේ / සහෝදරත්වය / හවුල්

ཡོང་རྫོག

yong dzok

පංගු / ඉරණම / කවය / කෑල්ලක් / දැන්වීම / මුළු / මුළු / වටයේ / සියලු / සියලු / සියලුම / සියලුම / සමස්ත / සමස්ත / සම්පූර්ණ / සම්පූර්ණ / හවුල් / පරිපූර්ණ

ཡན་ལག་ཆ་ཕྲན

yen lak cha tren

පංගු / කෑල්ලක් / දැන්වීම / හවුල්

གཞན་ལུ་སྨན་ནི།

zhen lu lap ni

ཕංගු / කැල්ලක් / දැන්වීම / හවුල්

མཉམ་རྩབ་འབད་ནི།

nyam rup bé ni

ཕංගු / කැල්ලක් / දැන්වීම / හවුල්

འཕྲད་སྟོན་པའི་ཚོགས་ཕྱོགས།

trap tön pé tsik chok

ཕංගු / කැල්ලක් / දැන්වීම / හවුල්

ཚ་ཤས།

cha shé

ཕංගු / කොටස / කැල්ලක් / පරණ / පෙත්තක් / දැන්වීම / සංරචකය / සංරචකයක් / හවුල්

ཡན་ལག་ཚ་ཤས།

yen lak cha shé

ཕංගු / කැල්ලක් / දැන්වීම / මූලද්‍රව්‍යය / හවුල්

མང་ཉུང་

mang nyung

ཕංගු / කැල්ලක් / දැන්වීම / විශාලත්වය / හවුල් / ප්‍රමාණය

དཔྱ་སྐལ།

cha kel

ཕංගු / කැල්ලක් / දැන්වීම / හවුල්

ཕྱམ་ཕྱིམ

cham chim

ཕංගු / කැල්ලක් / පරණ / පෙත්තක් / දැන්වීම / හවුල්

དམ་དུམ

dam dum

ཕංගු / කැල්ලක් / පරණ / පෙත්තක් / දැන්වීම / හවුල්

རྡོས་གར་གྱི་འཕྲད་རྩེད།

dö gar gyi trap tsé

ཕංගු / කැල්ලක් / දැන්වීම / හවුල්

བདོམ་སྟེ་ཕྱོད་ནི།

dom té chö ni

ཕංගු / කැල්ලක් / දැන්වීම / හවුල්

དྲ་དུམ

dra dum

ཕංගු / කැල්ලක් / පරණ / පෙත්තක් / දැන්වීම / හවුල්

འབྲེལ་བ

drelwa

සංගමයේ / සම්බන්ධතා / හවුල් / ලින්ක්

དུམ་བུ

dum bu

ཕංගු / කැල්ලක් / පරණ / පෙත්තක් / දැන්වීම / හවුල්

བགྲོ་སྐལ

go kel

ཕංගු / කැල්ලක් / දැන්වීම / හවුල්

བགྲོ་ནི།

go ni

ཕංගු / කැල්ලක් / පැතිරීම / දැන්වීම / හවුල්

བགྲོ་བཤད

go sha

ཕංගු / අංශය / කැල්ලක් / දැන්වීම / හවුල්

ལྷ་སྐལ

la kel

ཕංගු / කැල්ලක් / දැන්වීම / හවුල්

བགྲོ་བཤད་རྒྱབ་ནི།

go sha kyap ni

ཕංගු / කැල්ලක් / දැන්වීම / හවුල්

སྐལ་པ

kalwa

ཕංගු / කැල්ලක් / දැන්වීම / හවුල්

འབྲེལ་ཚོགས

drel tsok

රාජ්‍ය / විභාග / සංගමයේ / හවුල් / ප්‍රේක්ෂක / ප්‍රසිද්ධියේ

བམ་རྩེན

bam tsen

ཕංගු / ඒකකය / කොටස / කැල්ලක් / දැන්වීම / හවුල්

ཧཱ — conj

haā

དང་

dang

වී / එරෙහි / හා

ཧཱདུཝ — verb

haādauva

ཨུ་བཀྲལ་ནི།

u kel ni

ཨུ་ཁུ

u chu

ཁ་ལྷན་ནི།

kha lhen ni

ཨུ

u

ཧཱནི — verb

haānai

གནོད་ནི།

nö ni

ග්‍රස්ත / ඥාතකයා / තුවාල / හානි

སེམས་ཤི

sem shi

තුවාලය / හානි

དངུལ་པོར་འགྱུར་ནི།

ül por gyur ni

නිරය / තුවාල / විනාශ / හානි

རྩ་བརླག་གཏང་ནི།

tsa lak tang ni

නිරය / තුවාල / විනාශ / හානි

སེམས་གསད་ནི།

sem sé ni

තුවාලය / හානි

སེམས་པམ

sem pam

තුවාලය / හානි

གནོད་པར་བཀལ་ནི།

nodpa kel ni

කඩාකප්පල්කාරී / ග්‍රස්ත / ඥාතකයා / තුවාල / හානි / පහරදීම / ප්‍රහාරය / ප්‍රහාරක

གནོད་པ

nö pa

ග්‍රස්ත / ඥාතකයා / තුවාල / හානි / පහරදීම / ප්‍රහාරය / ප්‍රහාරක

གནོད་སྐྱོན

nö kyön

තුවාල / වැරදි / විනාශය / හානි

མེད་པ་གཏང་ནི།

medpa tang ni

නරක් / තුවාල / විනාශ / වස / හානි

རྨ་བཏོན་ནི།

ma tön ni

තුවාල / තුවාලය / හානි

རྨ་བཏོན

ma tön

තුවාල / හානි

སྐྱོན་ཞུགས་ནི།

kyön zhuk ni

තුවාල / හානි

རྨ་སྐྱོན

ma kyön

තුවාල / තුවාලය / හානි

གནོད་སྐྱོན་འབྱུང་ནི།

nö kyön jung ni

තුවාල / හානි

རྨ

ma

තුවාල / තුවාලය / හානි

རྩ་གཏོར་གཏང་ནི།

tsa tor tang ni

නිරය / තුවාල / විනාශ / හානි

ཧཱནིཀར — adj

haānaikara

གནོད་ཅན

nö chen

බලවත් / බලසම්පන්න / ශක්තිමත් / හානිකර

ཧཱཡནය — noun

haāyanaya

མར་པཱ

mar pap

යෝජනාව / හායනය

མཐོང་ཉམས

tong nyam

ཀུས་ཉམས

gü nyam

མར་ཆག་ མར་ཉམས

mar chak mar nyam

ཧཱལ་མཻཀ་ས

haālamaæsasaā

འདོད་ཆགས

dö chak

ලිංගිකත්වය / අවශ්‍ය / අවශ්‍යතාව / අහන්න / ආශාව / ඉල්ලීම / කරුණාකර / කාරුණිකව / කැදරකම / සතුටු / හාල්මැස්සා

འདོད་སྐྱོད་ཀྱི་སྲེད་པ

dö chö kyi sé pa

འདོད་སྲེད

dö sé

ཧཱཝཱ — noun

haāvaā

རི་བོང

ri bong

རི་བོང་གི་ཤ

ri bong gi sha

ཡོས

yö

ཧཱས་ཡ་ཛ་ན་ཀ — adj

haāsayajanaka

ངམ་སི་སི

ngam si si

උත්ප්‍රාසය / ග්‍රාම්‍ය / දරුණු / බියකරු / බිහිසුනු / විකාර / හාස්‍යජනක

དགོད་བྱ་སི་སི

gö dra si si

අඥාන / අනුවණ / මෝඩ / මෝඩකම / මුග්ධ / මාණික්ය / විකාර / විහිලු / හාස්‍යජනක

ཧཻ་ཀཻ — adj

haækai

འོང་སྲིད་པའི

ong si pé

གནས་སྲིད་པའི

né si pé

འབྱུང་སྲིད་པའི

jung si pé

අනුමාන / බලවත් / බලසම්පන්න / ශක්තිමත් / හැකි

འབད་རྫུགས་པའི

bé tsuk pé

ཧཻ་ཀཻ་ཡཱ — noun

haækaiyaā

རིག་རྩལ

rik tsel

කලා / තෑගි / පරිත්‍යාග / හැකියා / හැකියාව

ཕྱོགས་རིག་རིག་སྟོབས

chok rik rik top

තෑගි / හැකියා

སྔོན་བྱང

ngön jang

තෑගි / පරිත්‍යාග / හැකියා / හැකියාව

རྐྱེས་སྟོབས་བྱང་རིག

kyé top chang rik

තෑගි / හැකියා

ཁྱོས་མ

khyosam

තෑගි / පරිත්‍යාග / හැකියා / හැකියාව

ཁེ་ཏོག་ཏོ

khé tok to

තෑගි / පරිත්‍යාග / හැකියා / හැකියාව

འཇོན་ཐང

jön tang

කාර්යක්ෂමතාව / තෑගි / පරිත්‍යාග / ධාරිතා / හැකියා / හැකියාව

ཕྱོགས་གྲུབ

chok drup

තෑගි / පරිත්‍යාග / ධාරිතා / බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / සුදුසු / සම්පත් / හැකියා / හැකියාව / හැකියාව / ප්‍රචණ්ඩ / ප්‍රචණ්ඩත්වය

ཕྱག་མཇལ

chak jel

තෑගි / පරිත්‍යාග / හැකියා / හැකියාව

හැකියාව *noun*

haækaiyaāva

འཇོན་ཐང།

jön tang

කාර්යක්ෂමතාව / තෑගි / පරිත්යාග / ධාරිතා / හැකියා / හැකියාව

རིག་རྩལ།

rik tsel

කලා / තෑගි / පරිත්යාග / හැකියා / හැකියාව

འོང་སྲིད།

ong sidpa

རྒྱས་ཚད།

nü tsé

තෑගි / ධාරිතා / හැකියාව

སྔོན་སྦྱང།

ngön jang

තෑගි / පරිත්යාග / හැකියා / හැකියාව

འབྱུང་དངོས།

jung ngé

ཁེ་རྟོག་རྟ།

khé tok to

තෑගි / පරිත්යාග / හැකියා / හැකියාව

སྲིད་དངོས།

si ngé

ཤོང་ཚད།

shong tsé

ඝනත්වය / තෑගි / ධාරිතා / හැකියාව

གོ་སྐབས།

go kap

අනතුර / අවස්ථාව / හැකියාව / හේතුව

ཁྱོས་མ

khyosam

තෑගි / පරිත්යාග / හැකියා / හැකියාව

སྤྱན་མཇལ།

chak jel

තෑගි / පරිත්යාග / හැකියා / හැකියාව

ཕྱོགས་གྲུབ

chok drup

තෑගි / පරිත්යාග / ධාරිතා / බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / සුදුසු / සම්පත් / හැකියා / හැකියාව / හැකියාව / ප්රවණ්ඩ / ප්රවණ්ඩත්වය

ཕྱོགས་གྲུབ

chok drup

තෑගි / පරිත්යාග / ධාරිතා / බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / සුදුසු / සම්පත් / හැකියා / හැකියාව / හැකියාව / ප්රවණ්ඩ / ප්රවණ්ඩත්වය

ཕྱོགས་གྲུབ་ཆེན

chok drup chen

සුදුසු / හැකියාව

ཕྱོགས་པ

chok pa

තෑගි / ධාරිතා / සුදුසු / හැකියාව / හැකියාව

གདམ་ཁ

dam kha

තෝරාගැනීම / තේරීම් / මැනිවරණ / විකල්ප / හැකියාව

འདྲོང་ཚད

drong tsé

තෑගි / ධාරිතා / හැකියාව

འགན་གནས

gen né

තෑගි / ධාරිතා / හැකියාව

ཕྱོགས་པ

chok pa

තෑගි / ධාරිතා / සුදුසු / හැකියාව / හැකියාව

හැඟීම *noun*

haæñgaīma

ཚོར་བ

tsorwa

ගන්ධය / ඝෝෂාව / බලපෑම / විලවුන් / ශබ්ද / නාසය / සුවඳ / සුවඳින් / හැඟීම / හඬ

པར་ཐེངས

par teng

බලපෑම / හැඟීම

རི་མོ་བཏ་བུ

ri mo ta bu

බලපෑම / හැඟීම

ཤུགས

shuk

පනත / බලපෑම / බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ශක්තිය / හැඟීම / ප්රචණ්ඩ / ප්රචණ්ඩත්වය / ප්රබලතාවය

ཤུལ

shül

ධාතු / බලපෑම / හැඟීම

སྟོན་འབྲས

tön dré

පනත / බලපෑම / නිපැයුම / නිෂ්පාදන / හැඟීම / ප්රතිඵල / ප්රතිඵලය

ཡི་ཆེས

yi ché

බලපෑම / භාරයක් / විශ්වාසය / සත්යය / හැඟීම

ཚོར་སྣང

tsor nang

පනත / බලපෑම / හැඟීම

ངལ་རང

ngel rang

අවධානය / ගෞරව / තෘප්තිය / බලපෑම / හැඟීම / ප්රහර්ෂය

ལང་སྶོལ

lé söl

පනත / බලපෑම / වැඩ / ලියවිල්ල / හැඟීම

རྩིས་འབྲས

tsi dré

පනත / බලපෑම / හැඟීම / ප්රතිඵල

བྱེམ

jem

පනත / බලපෑම / වැලි / හැඟීම

འཆར་སྣང

char nang

රූප / අදහස / ඉදි / ගොඩනැගිලි / දැක්ම / දැනුම / බලපෑම / හැඟීම / පින්තාරු

སྣང་འཆར

nang char

පරිකල්පනය / නිරීක්ෂණ / පනත / දැක්ම / බලපෑම / සිතන්න / හැඟීම

གྲུབ་འབྲས

drup dré

පළතුරු / පනත / බලපෑම / නිෂ්පාදන / හැඟීම / ප්රතිඵල / ප්රතිඵලය

སྣང་བ

nangwa

රූප / පරිකල්පනය / තත්ත්වය / බලපෑම / සිතන්න / ස්ථානය / හැඟීම / පින්තාරු

བྱེམ་ཤུགས

jem shuk

පනත / බලපෑම / හැඟීම

རྐུགས་འབྲས

kuk dré

පනත / බලපෑම / හැඟීම / ප්රතිඵල

ལས་འབྲས

lé dré

කර්මය / පනත / බලපෑම / හැඟීම / ප්රතිඵල

རྣམ་སྨིན

nam min

පනත / බලපෑම / හැඟීම / ප්රතිඵල

འབྲས་བུ

dré bu

රැකියා / කම්කරු / කාර්යාලය / පනත / බලපෑම / වැඩ / වැඩට / සේවා / හැඟීම / ප්රතිඵල

හැට *num*

haæṭa

དྲུག་ཅུ

druk chu

හැඩ *verb*

haæḍa

ཡར་དྲག་འགྱོ་རྡེ

yar drak gyo ni

སངས་རྡེ

sang ni

ග්රස්ත / ඝාතකයා / ජය / නිවැරදි / හැඩ / පහරක්

ཡར་དྲག་བཟོ་རྡེ

yar drak zo ni

මුවහත් / හැඩ

ཡར་སེང་རྒྱབ་རྡེ

yar seng kyap ni

වර්ධනය / හැඩ

གསོ་བཅོས་འབད་རྡེ

so chö bé ni

නිවැරදි / හැඩ

དཀའ་ངལ་བསལ་རྡེ

ka ngel sel ni

නිවැරදි / හැඩ

རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་རྡེ

gya kyé tang ni

හැඩ / පුළුල්

དྲག་རྡེ

drak ni

ග්රස්ත / ඝාතකයා / ජය / නිවැරදි / හැඩ / පහරක්

བཅོ་ཁ་རྒྱབ་རྡེ

cho kha kyap ni

අලුත්වැඩියා / නිවැරදි / හැඩ

ལེགས་བཅོས་འབད་རྡེ

lek chö bé ni

නිවැරදි / හැඩ

ཡར་འཕར་གཏང་རྡེ

yar par tang ni

හැඩකාර *adj*

haæḍakaāra

བྱ་ཁི་ཁི

ja chi chi

අලංකාර / කෙට්ටු / දඩ / සියුම් / සිහින් / සුන්දර / හැඩකාර

ཧཱ་ཌ་ཡ *noun*

haæḍaya

གཟུགས་གཞི

zuk zhi

ස්වරූපයක් / හැඩය

བཏགས་ནི

tak ni

බෙයාර් / වලසා / ස්වරූපයක් / හැඩය

དཡིག

yip

නිපැයුම / ස්වරූපයක් / හැඩය

བཟོ་ནམ

zo nam

ආදර්ශ / රටාව / නියැදි / නිපැයුම / ස්වරූපයක් / හැඩය

བཟོ་ཐ

zo ta

නිපැයුම / ස්වරූපයක් / හැඩය

ཤར་ནི

shar ni

පෙනී / ස්වරූපයක් / හැඩය

གཟུགས་རིས

zuk ri

ස්වරූපයක් / හැඩය

བཟོ་བཀོད་འབད་ནི

zo kö bé ni

නිපැයුම / ස්වරූපයක් / හැඩය

ཨང་ཡིག ཨང་རྩིས

ang yik ang tsi

ස්වරූපයක් / හැඩය

བཟོ་དཡིས

zo yip

නිපැයුම / පෙනුම / ස්වරූපයක් / හැඩය

ཆགས་ནི

chak ni

ස්වරූපයක් / හැඩය

བཟོ་ནི

zo ni

ඉදි / කරන්න / ගොඩනැගීම / නිපැයුම / වගා / නිෂ්පාදන / නිෂ්පාදන / ස්වරූපයක් / හැඩය

པར་རིས

par ri

පළඟ / සිනියම / සැලැස්ම / ස්වරූපයක් / හැඩය

ཨང་ཡིག

ang yik

ස්වරූපයක් / හැඩය

འདྲ་རིས

dra ri

ස්වරූපයක් / හැඩය

བཀྲིག་ནི

drik ni

මිකැස් / මිශ්‌රණය / ස්වරූපයක් / හැඩය

གྱང་ཁ

gyang kha

අංකය / බලහත්කාරයෙන් / විදුලිබල / ශක්තිය / සංඛ්‌යාව / ස්වරූපයක් / හැඩය / නිස / ප්‌රචණ්ඩ / ප්‌රචණ්ඩත්වය / ප්‌රබලතාවය

འབྱུང་ནི

jung ni

පෙනී / ළඟා / එබ / වැටීම / විහිදීම / සිදු / ස්වරූපයක් / හැඩය

ཁྱེ་ཆོས

khyé chö

අලංකාරය / අයිතිය / අත්සන / ගුණාත්මක / චරිත / නේවර්ස් / තත්ත්ව / දේපල / පේදුරු / නිපැයුම / රූපලාවන්ය / සංකේතය / සතුව / සන්තකය / ස්වරූපයක් / ස්වභාවය / හැඩය

ཁྱེ་ནམ

khyé nam

පංතිය / අයිතිය / ගුණාත්මක / තත්ත්ව / දේපල / පේදුරු / නිපැයුම / වර්ගය / සතුව / සන්තකය / ස්වරූපයක් / ස්වභාවය / හැඩය / ප්‌රවර්ගය

མི་མིང་གཏམ་ཅན

mi ming tam chen

ස්වරූපයක් / හැඩය

ངོ་བོ

ngowo

ස්වරූපයක් / හැඩය

ཧཱ་ཌི་ན་ཝཱ་ཡ *noun*

haæňdainavaīma

ངོ་སྒྲོ

ngo trö

හඳුන්වා / හැඳින්වීම

འགོ་བཙུགས

go tsuk

ආරම්භක / පදනම / සම්භවය / හඳුන්වා / හැඳින්වීම

ཧཱ་ཝ *verb*

haæra

ཉེན་སྐྱོབ་འབད་ནི

nyen kyop bé ni

ආරක්ෂා / ගැලවීම / බේරාගන්න / මුදවාගැනීමේ / සුරකින්න / හැර

རྩི་ཁར་མེད་མི

tsi khar mé mi

སྐྱོ་སྐྱབས་འབད་ནི

sok kyap bé ni

ආරක්ෂා / ගැලවීම / බේරාගන්න / මුදවාගැනීමේ / සුරකින්න / හැර

སྐྱོ་སྐྱབས

sok kyap

ආරක්ෂා / ගැලවීම / බේරාගන්න / මුදවාගැනීමේ / සුරකින්න / හැර

ཉེན་སུང་འབད་ནི

nyen sung bé ni

ආරක්ෂා / ගැලවීම / බේරාගන්න / මුදවාගැනීමේ / සුරකින්න / හැර

བསྟན་མ་དགོ་མི

tün ma go mi

ཉེན་སྐྱོབ

nyen kyop

ආරක්ෂා / ආරක්ෂක / රැකවරණ / ගැලවීම / බේරාගන්න / මුදවාගැනීමේ / සුරකින්න / හැර / පළිහ

ཉེན་སྒྲོལ

nyen dröl

ආරක්ෂා / ගැලවීම / බේරාගන්න / මුදවාගැනීමේ / සුරකින්න / හැර

དམིགས་བསལ

mik sel

විශේෂ / විශේෂයෙන් / හැර

མ་བཙི་བར

ma tsiwar

མ་གཏོགས་མི

ma tok mi

མ་འཁྲིལ་མི

ma tril mi

ཧཱ་ཡི་ཡེ *verb*

haæraiyae

ཆུང་ཀུ་བཟོ་ནི

chung ku zo ni

අඩු / අවම / කෙටි / හැරියේ

འཕྲི་ནི

chi ni

අඩු / අවම / හැරියේ

མར་ཕབ་རྒྱབ་ནི

mar pap kyap ni

අඩු / අවම / හැරියේ

མར་ཕབ་ནི

mar pap ni

අඩු / අවම / කෙටි / හැරියේ

ཉུང་སུ་བཟོ་ནི

nyung su zo ni

අඩු / අවම / කෙටි / හැරියේ

མར་བཅག་ནི

mar chak ni

අඩු / අවම / කෙටි / හැරියේ

ཧཱ་ཤི་ར་ཝ་ཡ *noun*

haæsairavaiya

དྲི་ཡུ

dri yu

གྱི་ཁུང་གཡུ་པ

gyi chung yu pa

ལག་བཤད

lak shé

ལག་གཟུང

lak zung

ཧཱ་ཤི་ཪིམ *verb*

haæsairaīma

སྒྲོ་ལམ་སྟོན་ནི

chö lam tön ni

පරිපාලනය / කළමනාකරණ / හැසිරීම

གཞས་བདེ་སྟོན་ནི

zhé da tön ni

පරිපාලනය / කළමනාකරණ / හැසිරීම

ངང་རྩུལ

ngang tsül

ཉ་འཁྲིད་ནི

na khyi ni

පරිපාලනය / නායකත්ව / කළමනාකරණ / පෙරමුණ / හැසිරීම

ལམ་སྟོན་ནི

lam tön ni

පරිපාලනය / කළමනාකරණ / හැසිරීම / ප්‌රදර්ශනය / පෙන්වන්න

ཇ་སྒྲོ

ja chö

འགོ་འདྲེན་འཕབ་ནི

go dren tap ni

පරිපාලනය / කළමනාකරණ / සංවිධානය / හැසිරීම

སྒྲོ་ལམ

chö lam

ආකල්ප / චරිත / නේවර්ස් / මාර්ග / සංකේතය / ස්වභාවය / හැසිරීම

བཀྲུ་ནི

gyü ni

පරිපාලනය / කළමනාකරණ / හැසිරීම

ཧཱ་ཤུ *verb*

haæraū

དབང་མོ་དངུལ་ནི

wangmo ngel ni

කුහරය / හැරූ

བསུན་ནི

sün ni

කුහරය / හැරූ

བཟོ་ནི

zö ni

ඉවසා / කුහරය / බෙයාර් / වලසා / හැරූ

དོང

dong

කඳුළු / කුහරය / බේ / හැරූ / හොලෝ

ཧོ་ཀ

hok ka

කඳුළු / කුහරය / හැරූ

ཞེ་བསུན་ནི

zhé sün ni

කුහරය / හැරූ

ཧིཀ་མཱིམ *noun*

haikamaīma

ཁྲིག་ས

drik

วินัย / หิกมีม

ཁྲིག་ཁྲིམས

drik trim

วินัย / หิกมีม

བསྒྲབ་པ

lap pa

วินัย / หิกมีม

སྦྱོང་རྩེན

lop tsen

ปัญญา / ปาฐม / วินัย / หิกมีม / ปรวรรคย

སེམས་སྡོང་

sem jong

วินัย / หิกมีม

ཁྲིག་ས ལོ་སྡོང་

drik lo jong

วินัย / หิกมีม

ཧིཁ་ཡ *noun*

haiñgaya

ཆད་པ

ché pa

หิงคยะ / หิงคยก

མེད་པ

medpa

หิงคยะ / หิงคยก

མེད་ནི

mé ni

หิงคยะ / หิงคยก

མ་ལངས

ma langam

อฐ / กุฐา / เกวฏ / นโวทยคต / สุฬ / หิงคยะ / หิงคยก

དཀོན་པ

kön pa

หิงคยะ / หิงคยก

དཀོན་དྲག

kön drak

อฐ / กปา / กุฐา / เกวฏ / กลาตุรกิน / ทุรสฺถ / ทุรฺลภ / นโวทยคต / สุฬ / หิงคยะ / หิงคยก

ཞེན་ནི

zhen ni

หิงคยะ / หิงคยก

ཧིཁ་ཡཀ *verb*

haiñgayaka

ཞེན་ནི

zhen ni

หิงคยะ / หิงคยก

མེད་པ

medpa

หิงคยะ / หิงคยก

མ་ལངས

ma langam

อฐ / กุฐา / เกวฏ / นโวทยคต / สุฬ / หิงคยะ / หิงคยก

མེ་ནི

mé ni

หิงคยะ / หิงคยก

དཀོན་ནི

kön ni

หิงคยะ / หิงคยก

ཆད་པ

ché pa

หิงคยะ / หิงคยก

དཀོན་པ

kön pa

หิงคยะ / หิงคยก

དཀོན་དྲག

kön drak

อฐ / กปา / กุฐา / เกวฏ / กลาตุรกิน / ทุรสฺถ / ทุรฺลภ / นโวทยคต / สุฬ / หิงคยะ / หิงคยก

ཧཏ་ཀ་ར *adj*

haitakara

ལེགས་རྒྱས

lek shom

อลังการ / อาโลก / อาโลกวนฺต / ฉิต / กฤต / กุสลตา / นิโรฺคี / ฆน / ทิลิเสน / ทีปฺติมนฺต / ธนวนฺต / บลวนฺต / บลสมฺปนฺน / พหุล / รูปลาวนฺย / ศกฺติมนฺต / สุทฺสุ / สาธารณ / สุนฺทร / หิตกร / ปหฺเทฺทิลี / โปหฺโอสนฺต

ཧཏ་ཀཱ་མཱ *adj*

haitakaāmaī

བསམ་པ་བཟང་པོ

sam pa zang po

การุณิก / สุหฤทฺศีลี / หิตกามี

མཐུན་ཏོག་ཏོ

tün tok to

กฤต / สมคีย / สุหฤทฺศีลี / หิตกามี

པན་སེམས་ཅན

pen sem chen

การุณิก / สุหฤทฺศีลี / หิตกามี

བྱམས་བརྩེ་ཅན

jam tsé chen

การุณิก / ทุพล / ทุรฺวล / สุหฤทฺศีลี / หิตกามี

འཆམ་ཏོག་ཏོ

cham tok to

วิเศษาํงฺค / สุหฤทฺศีลี / หิตกามี

ཧཏ་ཝ *noun*

haitavata

སྙིང་སྡུག ཡིད་འོང

nying duk yi ong

อาทรณีย / หิตวนฺต

དམ་ཚིག་ཅན

dam tsik chen

วิศฺวาสวนฺต / สะเบฺร / หิตวนฺต

ག་ར་གི་ས་དགའ་མི

ga ra gi ga mi

อาทรณีย / หิตวนฺต

ཀུན་དགའ

kün ga

อาทรณีย / ชนปฺริย / หิตวนฺต

བརྩེ་ལྡན

tsé den

อาทรณีย / หิตวนฺต

ཡིད་ཁར་འོང་མི

yi khar ong mi

อาทรณีย / หิตวนฺต

ཁྱེས་ཁྱེས

ché ché

อาทรณีย / หิตวนฺต

ཧཏ་ཀཱ་ཡ *adv*

haitaāmataāma

ཧིང་ལས་སྦེ

hing lé bé

དོན་ཆེན་སྦེ

dön chen bé

ཆེད་མངག་གིས

ché ngak gi

ཧིམ *noun*

haima

ཁྭ

khawa

หิม / หิมปตนย

ཁྭ་འབབ་ནི

khawa bap ni

หิม / หิมปตนย

ཁྭ་རྒྱབ་ནི

khawa kyap ni

หิม / หิมปตนย

ཁྲེག

khyek

หิม / หิมปตนย

ཧིམ་པ་ཏ་ན *verb*

haimapatanaya

ཁྭ་འབབ་ནི

khawa bap ni

หิม / หิมปตนย

ཁྭ་རྒྱབ་ནི

khawa kyap ni

หิม / หิมปตนย

ཁྭ

khawa

หิม / หิมปตนย

ཁྲེག

khyek

หิม / หิมปตนย

ཧིམ་ཀ *verb*

haimaikama

གསོལ་ལྷ་བཏབ་ནི

solwa tap ni

อวศฺย / อวศฺยตาว / อหนฺน / ฉิตฺลีม / ฉิตฺลุม / กรุณากร / การุณิกว / นมสฺการย / สตุวุ / หิมิกม

ཞུ་བ་ཕུལ་ནི

zhuwa pül ni

อวศฺย / อวศฺยตาว / อหนฺน / ฉิตฺลีม / กรุณากร / การุณิกว / สตุวุ / หิมิกม

ཞུ་བ

zhuwa

อวศฺย / อวศฺยตาว / อหนฺน / ฉิตฺลีม / กรุณากร / การุณิกว / ยาจิฺญาว / สตุวุ / หิมิกม

ཞུ་ནི

zhu ni

อฺญฺญ / อวศฺย / อวศฺยตาว / อหนฺน / ฉิตฺลีม / กรุณากร / การุณิกว / โยชนาว / ภาวิตย / ปิยวร / ปาวิจิจิ / วิยาปาร / สตุวุ / หิมิกม / ปรศฺนย

ཐོག་དབང

top wang

อฺสิติย / ฉิตฺลุม / ฉิต / เกลิรฺม / ปนต / นิวฺรฺดิ / ชีรฺษย / สุฑุสุ / หรียตม / หิมิกม

ཐོག་རྩི

top tsi

ฉิตฺลุม / หิมิกม

ཐོག་ཐང

top tang

ฉิตฺลุม / หิมิกม

གསོལ་འདེབ

söl dep

อวศฺย / อวศฺยตาว / อหนฺน / ฉิตฺลีม / ฉิตฺลุม / กรุณากร / การุณิกว / ยาจิฺญาว / นมสฺการย / สตุวุ / หิมิกม

འདྲི་ནི

dri ni

อวศฺย / อวศฺยตาว / อหนฺน / ฉิตฺลีม / ฉิตฺลุม / กรุณากร / การุณิกว / สตุวุ / สอยนฺน / หิมิกม / ปรศฺนย

བདེན་བཤད

den shé

ฉิตฺลุม / หิมิกม

ཐོག་ལམ

top lam

ฉิตฺลุม / ณย / หิมิกม

ཧཱི་རི་ཧཱུ་ར *noun*

hairaihaæra

བདག་བཅོས

nyé chö

བདག་བཅོས་འབད་བ

nyé chö bé ba

སྡུག་བསྔོང་བཏང་བ

duk jong tangwa

སྡུག་བསྔོང་

duk jong

ངན / ཧཱི་རི་ཧཱུ་ར

ཧཱིས་ *noun*

haisa

སྟོང་པའི་རང་བཞིན

tong pé rang zhin

ཡོ / ཀིས་ཝཀ / རིཀ་ཏཀ / ཏཱ་ར་མི་ཡ / ཏིཥ་ཏཱ་ལ / ཧཱིས / ཧཱིས / ཧཱིས་ཀ་ཝ / ཧཱིས་ཀ་ཝ

མ་ཚངས

ma tsangam

ཡོ / ཨ་ས་ཨ་ཏ་ཡ / རིཀ་ཏཀ / ཧཱིས / ཧཱིས་ཀ་ཝ

ནང་སྟོང

nang tong

ཡོ / རིཀ་ཏཀ / ཧཱིས / ཧཱིས་ཀ་ཝ

ས་སྟོང་ཡོད་པའི

sa tong yö pé

ཡོ / རིཀ་ཏཀ / ཧཱིས / ཧཱིས་ཀ་ཝ

སེམས་སྟོང

sem tong

ཡོ / རིཀ་ཏཀ / ཧཱིས / ཧཱིས་ཀ་ཝ

སེམས་ཡེངས་པའི

sem yeng pé

ཡོ / རིཀ་ཏཀ / ཧཱིས / ཧཱིས་ཀ་ཝ

གཱ་ཡང་མེད་པ

ga yang medpa

ཡོ / རིཀ་ཏཀ / ཧཱིས / ཧཱིས་ཀ་ཝ

མ་སྤྱོད་པ

ma chodpa

ཡོ / རིཀ་ཏཀ / ཧཱིས / ཧཱིས་ཀ་ཝ

སྟོང་ཉིད

tong nyi

ཡོ / ཀིས་ཝཀ / རིཀ་ཏཀ / ཏཱ་ར་མི་ཡ / ཏིཥ་ཏཱ་ལ / ཧཱིས / ཧཱིས་ཀ་ཝ

གཱ་ནི་ཡང་མེད་པ

ga ni yang medpa

ཡོ / ཀིས་ཝཀ / རིཀ་ཏཀ / ཏཱ་ར་མི་ཡ / ཤཱུ་ན་ཡ / ཏིཥ་ཏཱ་ལ / ཧཱིས / ཧཱིས་ཀ་ཝ

སྟོང་པ་ཉིད

tong pa nyi

ཡོ / རིཀ་ཏཀ / ཧཱིས / ཧཱིས་ཀ་ཝ

འཐོན་འགྱུ་ནི

tön gyo ni

ཡོ / རིཀ་ཏཀ / ནི་བཱཎ / ཧཱིས / ཧཱིས་ཀ་ཝ

སྟོང་མ

tongam

ཡོ / རིཀ་ཏཀ / ཧཱིས / ཧཱིས་ཀ་ཝ

སྟོང་མ་འགྱུར་ནི

tongam gyur ni

ཡོ / རིཀ་ཏཀ / ཧཱིས / ཧཱིས་ཀ་ཝ

སྟོང་མ་བཏོན་ནི

tongam tön ni

ཡོ / རིཀ་ཏཀ / ཧཱིས / ཧཱིས་ཀ་ཝ

སྟོང་མ་བཟོ་ནི

tongam zo ni

ཡོ / རིཀ་ཏཀ / ཧཱིས / ཧཱིས་ཀ་ཝ

ཧཱིས་ *verb*

haisabava

ལྷ

tong pa

ཡ / ཡ / ཀིས་ཝཀ / རིཀ་ཏཀ / ཏ / ཏ / ཏ

ཨ་སྒྲོད་པ

ma chodpa

ཡོ / རིན্ཏক / ཧིས / ཧིས্ཆ

ག་ནི་ཡང་མེད་པ

ga ni yang medpa

ཡོ / ཀིས্ཏ / རིན্ཏক / ཏ་ཤ / ཤ / ཧིས / ཧིས্ཆ

ཕ্ར་ད་ར

chak dar

ཡོ / རིন্ཏক / ཧིས / ཧིস্ཆ

ག་ཡང་མེད་པ

ga yang medpa

ཡོ / རিন্ཏক / ཧིস / ཧিস্ཆ

ཧཱ་ལ

verb

haīlaā

ཨེ་ནི

ep ni

ཀ্ཏ / ཨ / ཧ / ཧ / ཧ

ཧཱོ་དམ། adj
haeāňdama

ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི།
khyé du pak pé
ཨཀ་རམཝཏ་ / ཨས་མཱ་ན་ཡ / ཨིས་ཏ་ར་མ་ / ཨ་ཏ་ཀཱ་ཥ་ཏ / ཝི་ཤི་ཥ་ཏ / ཝི་ཤི་ཥ་ཏ / ས་མ་ཧཱ་ཝི་ཡ / ཧོ་ཡ་ད་ཨ

ལེགས་ཤོམ་སྦེ
lek shom bé
ཨིས་ཏ་ར་མ་ / ཨ་ཀཱ་ཝ་ཡི / ནི་རོ་ཁཱི / དཀ་ཥ / ཡ་ཧ་པ་ཏཱ / ཧོ་ཡ / ཧོ་ཡ་ད་ཨ

ལེགས་པའི།
lek pé
ཨིས་ཏ་ར་མ་ / ཧོ་ཡ་ད་ཨ

བཟང་པའི།
zang bé
ཨིས་ཏ་ར་མ་ / ཧོ་ཡ་ད་ཨ

དྲག་པའི།
drak pé
ཨིས་ཏ་ར་མ་ / ཧོ་ཡ་ད་ཨ

དྲགས་སྦེ
dragpa bé
ཨ་ཏི་ཀ / ཨིས་ཏ་ར་མ་ / ན་ཝ / ན་ཝ་ཏ་ཝ་ཏ / ཧོ་ཡ་ད་ཨ / ཕ་ལ་ས

མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའི།
chok tu gyur pé
ཨིས་ཏ་ར་མ་ / ཨ་ཀཱ་ཥ་ཏ / ཨ་ན་ས་ཀཱ་ན་ཏ / ཝི་ཤི་ཥ་ཏ / ཝི་ཤི་ཥ་ཏ / ཧོ་ཡ་ད་ཨ

ལྷ་ན་མེད་པའི།
la na mé pé
ཨིས་ཏ་ར་མ་ / ཨ་ཀཱ་ཥ་ཏ / ཝི་ཤི་ཥ་ཏ / ཝི་ཤི་ཥ་ཏ / ཧོ་ཡ་ད་ཨ

ཁྱད་འཕགས་ཅན
khyé pak chen
ཨིས་ཏ་ར་མ་ / ཨ་ཀཱ་ཥ་ཏ / ཏེ་ཛཱ་ན་ཝི་ཏ / མ་ཧཱ / ཝི་ཤི་ཥ་ཏ / ཝི་ཤི་ཥ་ཏ / སུ་ན་ད་ར / ཧོ་ཡ་ད་ཨ

ཧོ་ཡ་ད་ཡ། noun
haeāňdaya

ལོ་རྒྱུས
lo gyü
ཨ་ཏི་ཧཱ་ས / ཀ་ཐཱ་ཝ / ཀ་ཐཱ་ཝ་ཀི / ཀ་ཐཱ་ཝ / ཏཱ་ལ་ཏུ་རུ / མི་ཥ་ཡཱ་ཝ / པུ་ཝཏ / ས་ཀ་ཝ་ཀ་ཥ་ཡ / ཨ་ཏཱ་ནི / ཧོ་ཡ་ད་ཨ / ཕ་ཀ་ཡ་ཨ

གནས་རྒྱལ
né tsül
ཨ་ཏི་ཧཱ་ས / ཀ་ཐཱ་ཝ / ཀ་ཐཱ་ཝ་ཀི / ཀ་ཐཱ་ཝ / ཏཱ་ལ་ཏུ་རུ / ཝ་ཙ་ན / པུ་ཝཏ / ཨ་ཏཱ་ནི / ཧོ་ཡ་ད་ཨ

སུང
sung
ཨ་ཏི་ཧཱ་ས / ཀ་ཐཱ་ཝ / ཀ་ཐཱ་ཝ་ཀི / ཀ་ཐཱ་ཝ / ཨ་ཏཱ་ནི / ཧོ་ཡ་ད་ཨ

ཧོ་ར་ཎ་ཞ་ཝ། noun
haeāraṇaæva

དུང
dung

ཧོ་ར་ཡི་ས་ན། noun
haeārayaisana

གནམ་དང་ས་གཅིག་ཁར་འཇུལ་བ
nam dang sa chik khar jel do
ཀ་ཥི་ཏི་ཛ་ཡ / ཧོ་ར་ཡི་ས་ན

གནམ་མཚམས
nam tsam
ཀ་ཥི་ཏི་ཛ་ཡ / ཧོ་ར་ཡི་ས་ན

ཧོ་ར་ཨ། noun
haeāraā

ཨར་ཝ
arwa

ཧོ་ར་ཡི། verb
haeārai

འབད་དགོ་མཁོ་ནི
bé go no ni
ཀ་ཤཱི་ཨ / ཧོ་ར་ཡི

གཡའ་ནི
ya ni
ཀ་ཤཱི་ཨ / ཧོ་ར་ཡི

ཧོ་ལཱ་ཡ། noun
haeālaeā

དོང
dong
ཀ་ཏ་ཡཱ / ཀ་ཧ་ར / ཕེ / ཧ་ཤ་ཤ / ཧོ་ལཱ་ཡ

ཧཱ་པ། verb
haeāpa

རེ་ཆ་བཀྱེ་ནི
ré cha kyé ni
ཕ་ལ་ཡ་ཀ / ཕ་ལ་ཡ་ཀ་ཏ / ཧཱ་པ

རེ་བ་བཀྱེ་ནི
rewa kyé ni
ཨ་ཤ་ཝ / ཨ་ལ་ཏ / ཕ་ལ་ཡ་ཀ / ཕ་ལ་ཡ་ཀ་ཏ / ཤ་ཏ་ན / ཧཱ་པ

རེ་བ
rewa
ཨ་པེ་ཀ་ཥ / ཨ་ཝ་ཤ / ཨ་ཝ་ཤ་ཏ / ཨ་ཧ་ན / ཨ་ཤ / ཨ་ལ / ཨ་ཏ / ཨ་ཤ / ཨ་ལ / ཨ / ཨ / ཨ

ෆෝමියුලා *noun*

faeāmaiyaulaā

བདས་གཞི

tap zhi

དབེར་ན་ area=LxB ཐུ་བུ

per na ta bu

---

epa *noun*

epa

སྐོར་ལས

kor lé

epa / අතහැර / අවදි / ඇතුලට / ඉහත / කට / ගැන / නැඟිට / යුතු / දී / දක්වා / මත / එරෙහි

ཐུ་སྐོར

ba gor

epa / කොටුව / පපුව

བྱང་ཁོག ཐྲོམ

jang khok drom

epa / කොටුව / පපුව

བྱང་ཁོག

jang khok

epa / කොටුව / පපුව

གམ

gam

epa / කොටුව / පපුව

མཛོག་ཁྱད་བརྗེ་ནི

dzok khyé jé ni

epa / කොටුව / පපුව

ཐྲོམ་ནང་བཙུག་ནི

drom nang tsuk ni

epa / කොටුව / පපුව

ཐྲོམ

drom

epa / කොටුව / පපුව

བྱེལ་གནད

drel né

---

epaeāṭai *noun*

epaeāṭai

ཚི་སྐྱོམ

tsi kyom

ཤེལ་སྒྲར་སྐྱོ་མ

shel jar kyo ma

---

epaēlaieyasaṭara *noun*

epaēlaieyasaṭara

པོ་ལིས་ཏར

po lisi tar

---

emavalama *noun*

emavalama

ཅ་ཆས

cha ché

අනියම් / උපකරණ / දෙයක් / නිබන්ධනයේ / ෙමවලම් / වියාපාරික / වියවස්ථාව

མཁོ་ཆས

kho ché

අනියම් / උපාංගය / උපකරණ / දෙයක් / ද්‍රව්‍ය / භෞතික / ෙමවලම් / විෂය / වස්තුව / වියාපාරික / ශාරීරිකව / සැපයුම

ལྷ་ཆས

la ché

උපාංගය / උපකරණ / ෙමවලම්

འཕྲུལ་ཆས

trül ché

උපාංගය / උපකරණ / ෙමවලම් / යන්ත්‍රය

གཟུགས་བྱི་ཡན་ལག

zuk kyi yen lak

උපකරණ / ෙමවලම්

ෙල්සස් *noun*

elasa

དྲ་མིག་ཅན

dra mik chen